کاشُر ڈکشنری
جلد (۱)
(ا — چ)
دوٚیِم ایڈیشن
جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگوجز سرینگر

کأشِر ڈکشنری
جلد (۱)
(ا ـــــ ج)
دوٚیِم ایڈیشن
جموں اینڈ کشمیر اکیڈیمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز سرینگر

کأشِر ڈکشنری

جلد اول

(ا ـــــ چ)

(دوٚیِم ایڈیشن)

جموں اینڈ کشمیر اکیڈیمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگوجز سرینگر

کأشِر ڈکشنری

جلد (۱)

(ا ـــــــ چ)

ایڈیٹوریل بورڈ

پروفیسر ایس کے توشہِ خانی
(چیف ایڈیٹر)

پروفیسر جے لال کول

پروفیسر محی الدین حاجنی

پروفیسر پرتھوی ناتھ پُشپ

اختر محی الدین

ایڈیٹوریل سِٹاف

چمن لال چمن (اسسِٹنٹ ایڈیٹر)

محمد احمد اندرابی (اسسِٹنٹ ایڈیٹر)

بدری ناتھ شاستری (اسسِٹنٹ ایڈیٹر)

بشیر اختر (رِیسرچ اسسِٹنٹ)

موتی لال ساقی (ریسرچ اسسِٹنٹ)

طابع وناشِر: سیکریٹری جموں اینڈ کشمیر اکیڈیمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگوِجز سرینگر

گوڈنیک چھاپ: ۱۹۷۲ء

دوہیِم چھاپ: ۲۰۱۱ء

کمپوزنگ: محمد یوسف میر، محمد یاسین

تزئین: محمد شفیع، عافیہ قاری، وحیدہ بختاور

پروف: ڈاکٹر سید افتخار، ڈاکٹر شبنم رفیق، ڈاکٹر گُلزار احمد، مقبول ساجد

پبلِکیشن آفیسر: غلام نبی میر

معاون: غلام محمد ماگرے

تیداد: اکھ ساس

قیمت: مکمل سیٹ، اکھ ساس روپیہِ

چھاپ:

گوڈٕ کتھ

جموں وکشمیر کلچرل اکیڈیمی قایم سپدنہٕ پتے یِم اہم منصوٗبہٕ دریِدس ہِنہٕ آے، تِمو منٛز اوس ڈکشنری تیار کرنُک فیصلہٕ اکھ سۭبٹھے اہم فیصلہٕ۔ اَتھ سِلسِلس منٛز آو کاشِر ڈکشنری بناونُک سوال ۱۹۵۹ ءیَس منٛز اکیڈیمی ہنٛزِ کاشِر زبانیٚ متعلق مشاورتی سب کمیٹی منٛز تُلنہٕ تہٕ اکھ ریزلیوشن پاس گٔرِتھ آیہٕ "کاشِر ڈکشنری" بناوٕنکہِ منصوبچ سفارِش کرنہٕ۔ مختلف مرحلو منٛزی گُذرِتھ سپُد ۱۹۷۲ءیس منٛز امہِ ڈکشنری ہُنٛد گوڈنیُک جِلد تیار سپِدتھ شایع، یتھ منٛز "ا" تہٕ "ب" اَچھروٕ ستیٚ شروٗع سپدن وٲلی تمِ سٲری لفظِ شامِل کرنہٕ آے، یِم جارج گریرسن سٕنٛزِ ڈکشنری پیٹھ ہِنہٕ أسی آمتیٚ تہٕ امہِ علاوٕ آے واریاہ تِم لفظ، محاورٕ تہٕ ترکیبہٕ مِثالو سان شامِل کرنہٕ، یِم تمہِ وقتہٕ کہِ ایڈیٹوریل بورڈ کیو ممبرو محنت گٔرِتھ تہٕ کتابن ژھانڈِتھ جمع أسی کٔری متیٚ۔ بہرحال یہِ اوس کاشِرِ ڈکشنری ہُنٛد گوڈنیُک جِلد تہٕ امہِ پتہٕ آے مرحلہٕ وار کاشِرِ زبانیٚ ہنٛدی الہٕ پلہٕ سٲری لفظ، مثالہٕ، محاورٕ تہٕ ترکیبہٕ بیترِ ڈکشنری ہنٛدٕن کُلہم ستن جلدن اندر شایع کرنہٕ۔

کاشِرِ ڈکشنری ہنٛدی یِم سٲری جِلد آے کاشرٕن قلمکارن، لکھارٕن تہٕ زبانیٚ تہٕ ادبہٕ کین طالب علمن سۭبٹھاہ بکار۔ تِکیازِ اَتھ دوران اوس کاشُر بحیثیت اکھ مضموٗن یونیورسٹی منٛز پوسٹ گریجویٹ سوٚتھرِس پیٹھ شامِل کرنہٕ آمُت۔ یہِ کتھ چھِ أسی فخرٕ سان ونان زِ یونیورسٹی منٛز تہٕ پتہٕ کالجن تہٕ سکوٗلن منٛز کاشُر اکہِ مضموٗنہٕ رٔنگی شامِل کرنہٕ وقتہٕ یُس سارِوے کھوتہٕ زیادٕ مواد طالب عِلمن مہیّا اوس، سُہ اوس کلچرل اکیڈیمی ہُنٛدُے شایع کوٚرمُت۔ یتھ اندر اکیڈیمی ہنٛزٕ بے شُمار پبلکیشنہٕ،

کتابہٕ، رسالہٕ تہٕ ڈکشنری شامِل آسہٕ۔

بہرحال کاشُر ڈکشنری چھےٚ ادیبَن، نقادَن تہٕ سارِوٕے کھوتہٕ زیادٕ کاشُر زبانۍ تہٕ ادبہٕ کِنۍ طالب علمَن تہٕ تحقیق کرن والین ہِنٛدِ باپتھ سیٹھاہے کارآمد۔ مگر پتٕ موکیٖژ وٕرِیو پیٹھٕ یِنہٕ یہٕ سانہٕ اکیڈیمی سٹاکہٕ منٛزٕ موکلیہٕ، پرتھ طرفہٕ آس یہٕ منگ زِ یہٕ ڈکشنری گژھہٕ دُبارٕ شایع کرنہٕ یِنۍ۔ موجوٗدٕ دورٕکۍ تقاضہٕ تہٕ طالبِ علمَن تہٕ تحقیق کرن والین ہِنٛدۍ ضروٗریات نظرِ تل تھاوِتھ آو پرُس یہٕ فاصلہٕ کرنہٕ زِ اسۍ کرَو یہٕ دُبارٕ تِتھی رسمِ خطس منٛزٕ شایع یَتھ صوٗرتس تہٕ رسمِ خطس منٛزٕ یہٕ برٛونٛہہ چھاپنہٕ آس آمٕژ۔ تاہم آو کمپیوٹر کمپوز نگہٕ ستۍ فایدٕ زِ یٚتہٕ یہٕ گوڈٕ ستَن جلدَن پیٹھ مُشتمِل اٗس، یہٕ آیہٕ صرف ترٛێن جلدن منٛزٕ موٗژراونہٕ۔ امیُک سارِوٕے کھوتہٕ زیادٕ فایدٕ یِیہٕ ڈکشنری استعمال کرن والیٚن سپدِ۔

کاشرِ ڈکشنری ہُنٛد یہٕ Reprint ایڈیشن کرِ طالب علمَن، لکھاریَن تہٕ تحقیق کرن والین ہٕنٛز اکھ ییٚژ کالِج منگ پوٗرٕ، امیُک چھُ اَسہٕ پوٗرٕ یقین۔

یہٕ کٲم تکمیلس واتناوَنس اندر چھُ اکیڈیمی ہِنٛدِ کاشرِ ایڈیٹوریل سیکشن، شعبہٕ اشاعت تہٕ کیلیگرافی شعبہٕ کِنۍ تِمن سارِنٕے سٹاف ممبرن ہُنٛد اتھٕ واس تہٕ محنت آفرینس لایق یمو پنٕ پننہٕ مقدوٗرٕ ذِمہٕ داری سان پنٕن فرض نِبھٕ وول۔

ووٚمید چھےٚ سانۍ محنت کھسہِ رَتھِ تہٕ پرن والۍ کرن اَسہِ پننہٕ رایہٕ تہٕ مشورَو ستۍ زانیاب۔

سرینگر

۶رفروری ۲۰۱۲ء

اَٹل ڈُلّو، (آئی اے ایس)

سیکریٹری

رسمِ خط

یِیمہ ڈکشنری ہُنْد رَسم خط چھُ سُے یُس جموٗں وکشمیر ریاسٔژ منظوٗر چھُ کوٗرمُت ، مگر سٕہ وَرتاوُنس اَندر اَسی نٕہ لیکھَن وألی کُنہٕ گَنڈِتھ طریقس اَند ر لیکھان ۔ پَرٕتھ کانٛہہ اوس یہ رسمِ خط پَننہِ پَننہِ مَرضی موٗجوٗب استعمال کَران ۔ اَمہِ باپتھ بُلاو چیف ایڈیٹرن گوڈٕ اَدیبَن ہنٛز اَکھ میٹنگ ۱۹۶۷ء اَندر ۔ تو پتہٕ آیہِ بیا کھ میٹنگ ڈِکشنری ہِندِ بن دون ایڈیٹوریل بورڈن ہنٛز ۲۷/نومبر تہٕ ۲/دسمبر ۱۹۷۱ء منٛز چیف ایڈیٹر سِندِس وَننس پیٹھ بُلاونہٕ ، تتھ اند رسپٕز کیٛنہہ کَتھٕ طے یِمن ہنٛز ذِکر بوٗنہٕ کَنہٕ چھےٚ ۔

ا۔ اَسماءِ حُسنیٰ تہٕ صِفات محمدیؐ اَند ریم نَمہٕ نَمتھ تہٕ نَمہٕ نَمتھ لفظ یوان چھِ تمِ ییٚن تتھے پأٹھی ہوٗ بہوٗ نستأ لیقس اند ر عربی موٗجوٗب لیکھنہٕ ۔

۲۔ ث ، ص ، ح ، خ ، د ، ض ، ط ، ظ ، غ ، ف ، ق ، ییٚن تِمن سارِنے لفظَن اَند ر لیکھنہٕ یِم عَربی یا فارسی پیٹھِ آمتیٚ آسَن ۔ مثلَن ثواب ، صاف ، حد ، خط ، ذٔلیل ، نظر ، غرض ، قلم بیترِ ییٚن نہٕ لیکھنَس اَند ر بَدلاونہٕ صِرف ییٚتہِ تلفظ تلہٕ آسہِ کانٛہہ اوٗ رأچھر (Vowel) بَدلان ۔ تتہٕ ییہِ تِژٕے یأژ تبدیلی کَرنہٕ ۔

"ع" اَچھُر ییہِ اَرِ اَچھرِ چہِ اَدلا بَدلی سان لفظَس گوڈٕ تہٕ پتہٕ لیکھنہٕ ۔ مثلَن : عَمل ، عَقل ، عِلم ، عأش ، عأرف ، عأرِف ، عأنکھ ، طالیع ، شمع ، نَفع بیترِ ۔ مگر ییٚتہٕ اَخرس اَند ر اَمہِ برٛونٛہہ زیٚوٹھ اوٗ راَچھُر (Vowel) ییہِ تتہٕ ییہِ تِژ اونہٕ مثلَن :شوٗروع بدل شوٗ رٕ تہٕ الوِداع بَدل الوِ دا ، بیترِ ۔

۴۔ یُس ''ع'' فارسی یا عربی لفظَس منزَس ییہِ تمہِ بدَل ییہِ سہ اؤ راچھُر (Vowel) لیکھنہٕ یتھ منزٕ تِچ آواز کاشرِس منز بدلیمژ آسہِ۔ مثلن : تاشوق، ماشوق، جافر، تالیف، تاجب، تامیر، تالیم، شائیر، تولُق، مومؤلی، شولہٕ، جماتھ بیترِ۔

۵۔ عربی تنوین (ً ٍ ٌ) بدَل ییہِ، اَن، ستھونہٕ، مثلن، فورَن، جبرَن، آنَن فانَن۔

۶۔ دَست، وَقت، سَخت، بیترِ ہی لفظ ہیکِن زِ لیکھِتھ پتٕمہِ 'ت' وَرأے تہٕ مثلن: دَس، وَق، سَخ بیترِ

۷۔ یمن لفظَن عربیَس اندر، اَل، یوان چھُ، مثلن : اِبنُ الوقت، بالکُل بیترِ، تمِ ین یتھٕ کنٕ لیکھنہٕ: اِبنُل وَقت، بل کُل۔

۸۔ یمن فارسی یا عربی لفظَن گوڈٕ، اح، یوان آسہِ تہٕ یمن کاشرِ آوازِ ''ییح'' تھٔوِتھ نیرِ، تمِ ین اِیح، اِتیح شوٗرٕ کرنہٕ۔ مثلن: احسان تہٕ احترام ین لیکھنہٕ ایحسان، تہٕ ایحترام۔ مگر اَحد اَحمد تہٕ اَحمق ہی لفظ ین تتھے کنٕ لیکھنہٕ تہِ کیازِ یمن منز چھُنہٕ 'ح' ییح، آواز دِوان۔

۹۔ عام پاٹھی گژھِ یہِ یاد تھوٗن زِ کاشرِ لفظ ین کاشرِ آوازِ موجوٗبے لیکھنہٕ۔ مثلن : پیدا، میدان، شاعر، خواہش، جُرات بیترِ بدَل گژھِ لیکھُن پأدِ، مأدان، شأیر، خأہش، جُرتھ۔

۱۰۔ یتہٕ کانہہ عربی لفظ ''اع'' سان شوٗرٕ آسہِ سپدان سہ ییہِ ''اع'' اَکھ دُکھانٹ (Digraph) شُرٗونٹ اَچھُر مأنِتھ۔ 'اع' ستی شوٗرٕ کرنہٕ مثلن : اعتبار، اعتراض، ین تتھے پاٹھی لیکھنہٕ یتھٕ پاٹھی عربیَس اَندر رچھِ۔

۱۱۔ کھےٚ، ژےٚ، مےٚ ہی لفظ ین تتھے پاٹھی لیکھنہٕ۔

۱۲۔ ؎ چھُ نشانہٕ دوٗن ڈٕری اَچھرن منزٕ اؤ راچھُر نہٕ آسنُک۔ مِ : برٕزم۔ کیٚا۔

علامأژتہٕ ژھوٚٹرٕنہٕ

—— ہ	بڑ وٕنہہ لوٚگ	ہ ——	پوٚت لوٚگ
؟	: اَمہِ پتہٕ مَشکوٚک	؟	: اَمہِ بڑ وٕنہہ مَشکوٚک
<	: آگُر کھوو رِلفظِ منٛز درامُت	>	: آگُر، ۂ چھنہِ لَفظِ منٛز درامُت
^	: (زٕری) اَچھر مِلہٕ وَن	س	: سنسکرت
انگ	: انگریزی	ف	: فارسی
ع	: عربی	ہ	: ہندُستانی (اُردو/ ہندی)
لم	: لفظی مانے	مِ	: مِثال
مُ	: مُقابلہٕ چھُس	م	: مادٕ۔ ن، نَر

(امہِ ہُر چھِ ہیٚہِ تہِ کینٛژن زبانٕن ہندی لفظ یہندی ناوپوٚرِ چھِ دِنہٕ آمتی)

تشریح

کأوِ علامتھ چھےٚ لفظُک آگُر ہاوان۔ یورِ کُن یہِ کوو وَہرأوِتھ آسہِ تتھ چھُ تمہِ لفظُک آگُر دِتھ یُس کأوِس کوٚنُس نِش لیکھتھ آسہِ۔ مَثلَن [أچھ < س: اَکشہِ > پڑاکرِت: اَچ چھِ] گوٚزِ کأشُر لفظ، أچھ، چھُ سنسکرت، اَکشہِ، لفظ پٔٹھٕ آمُت۔ اَمی پٔٹھٕ چھُ پڑاکرت 'اَچ چھِ' آمُت یُس کأشرِس لفظس ستی میلان چھُ۔ سوالیہ نِشان چھُ ہاوان مَشکوٚ کیتھ۔ یہ چھُ مَشکوٚک کتھِ گوڈٕ یوان تھٕتھ پأٹھی: مِثال؟ اَنتہٕ کال چھُ درامُت، اِنتقال لفظِ منٛز۔ انتقال لفظِ منٛز چھُ اَنتہٕ کال درامُت۔

☆

اَچھرَن تہٕ لَفظَن ہنٛز ترتیٖب

یہِ ترتیٖب چھےٚ ڈکشنری ایسیسمنٹ کٔمیٹی (Dictionary Assessment Committee) ہُنٛد رِپورٹ نظرِ تل تھٲوِتھ یُس تمہِ جۄن ۲۱، عیسوی اَنٛد ردیٖت تہٕ ایڈیٹوریَل کٔمیٹی ہِنٛدِ فاصلہٕ مۄجوٗب دِنہٕ آمٕژ۔ اَچھرَن ہنٛز ترتیٖب چھےٚ یَتھٕ پٲٹھۍ۔

أری اَچھر

َ ــــ ٓ ــــ ٔ ــــ ٕ ــــ ِ ــــ ی/ ــــ [illegible] ــــ [illegible] ــــ ُ ــــ

اۏ اۆ او ےٚ بے ۓ ؠ اع

زٔری اَچھر

ا ب پ پھ ت تھ ٹ ٹھ ث ج چ چھ ح خ د ڈ ذ ر ڑ ز ژ ژھ

س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک کھ گ ل م ن و ہ ے

یِموٚنٛزٕ چھُ 'اع' اکھ دُکھانٹ گُنٕے اَچھُر (Digraph) مانٕنہٕ یِوان۔ یہِ چھُ ایڈیٹوریل کٔمیٹیَن ہنٛزِ سُفٲرشہِ موجوٗب تَتھ جایہِ استیمال آمُت کرنہٕ یتیہِ کانٛہہ لفظ عَربی پٮ۪ٹھٕ آمُت آسہِ۔ اَتھ چھُ ضۄرورتہٕ مۄجوٗب زٕ آوازٕ نیران۔ مثلن اعتبار، اعتراض، لَفظ یِہَن نَتہٕ آوازِ مۄجوٗب ییتبار، تہٕ ییتراض لیکھنہٕ، بیاکھ آواز چھُس نیرابن یِیلہِ ''اعراب'' ہیوٗ ہ لفظ آسہِ۔ یہِ اَچھُر چھُ نۆو تہٕ تۆکنہٕ چھُ سارنٕے اَرٕبن اَچھرَن پَتہٕ دِنہٕ آمُت۔

عام پٲٹھۍ چھےٚ فارسی تہٕ اُردوٗ ڈِکشنریَن ہنٛز تَرتیٖب اعراب زیر زَبر ترٛ اَوِتھ حۄروٗف تہجیو مۄجوٗب دِنہٕ یِوان مگر یوسہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ گنہٕ اَچھرَن ہنٛز تَرتیٖب دِژ تَمہِ مۄجوٗب چھےٚ لَفظَن ہنٛز تَرتیٖب تہٕ بدلان۔

ط

مَثلَن: فارسی یا اُردوٕ ڈِکشنری منٛز ییہِ بادٕ لفظ گوڈٕ تہٕ بُد لَفظ پَتہٕ، مگر کأشرِ ڈکشنری اَند ییہِ بُد لَفظ پَتہٕ تہٕ کیازِ بُد لفظَس چھُ بٕ تہٕ زبرٕ (ـَــ) تہٕ باد لَفظَس چھُ ب ’’ا‘‘ ایسٚسمنٛٹ کمیٹی (Assessment Committee) ہٕنٛز سُفأرشہِ مۆجوٗب ییہِ زَبَر (ـَــ) گوڈٕ تہٕ ’ا‘ پَتہٕ۔ تِتھے پأٹھۍ گَرَم گوڈٕ تہٕ گرٕم (ہاکھ) یَتھ کٕ پَتہٕ ژھ ساریوے کٕ تہٕ تَتھ ستۍ اَربوا اَچھر وپَتہٕ۔

"ا" تہٕ اعراب یِکہٕ وَٹہٕ تھٲوتھ چھِ أرٕ اَچھریوان لیکھنہٕ یِیلہِ تَم، کُنہِ بیٚیس اَچھرس سٟتۍ آسَن نہٕ میلتھ ـ مِ ـ اَ ـ آ ـ أ ـ أبیترِ ـ کُنہِ زٲرٕ اچھرس یِیٚلہِ یہِ پتہٕ یِیہِ اَتھ چھےٚ زٕ ہٕٹھ آواز نیران تہٕ یہِ چھُ دِوان "آ" اَچھرٕ چ کٲم ـ مِ، کا، با، نا، زا بیترِ ـ

اب (أِلف بے) ـ اَچھرزان ـ

اب نہ زانُن :- اَن پَر آسُن ـ وۄمی آسُن ـ مُلَے زان نہٕ آسٕنۍ ـ

اَ :- زَبرِ سان گوڈنیُک اَچھُر ـ ۲ ـ نکارُک بۄزۄنہہ لۆگ ـ مِ، اَکور، اَزدو، اَچھووبیترِ ـ ۳ ـ ٹھا کھ کرنٕچ آواز ـ

اَبد ا :- [مۄل، اَبد <س، اَربُد] داہ کوٚرور (10,0000000) ـ ورگہٕ گرٛنز اَندر سبٹھاہ ـ لَبَدَس برابَر، تہِ گوسبٹھاہ غنیمَتھ ـ مِ تُہنز روپہٕ یِی گیہ اَبَد ـ

اَبَد :- [ن ـ مۄل : اَبد ـ <ع، اَبَد] ـ دوہَے ـ پتہٕ وَتھ ـ ہَر ہمیشہٕ ـ اَندٕ گوڈٕ یا أنتہٕ رۄس وَق ـ اَزھبن کال ـ اَبد لَفظ چھُ اَزَل لفظَس مُقابلہٕ ـ

اَبدی :- پوشہِ وُن ـ ہَر ہمیشہِ روزٕوُن ـ اَندٕوَندٕ آسُون ـ

اَبَگھ :- یہ چھُنہٕ اَلگ یِوان وَننہٕ یا لکھنہٕ ـ کیٚنژن مِلہٕ مِش لفظن بُتھِ لگِتھ چھُ اَمیُک مانے: ہیٚنچِھ نَے، لَنٲڈی، اَڈٕ ہیٚنچھل، اَزأنی بَنہ تگَن وول، نابہٕ کار بیترِ بنان ـ

اَبکھ چھان :- نہَ زانَن وول چھان ـ نا اہل چھان ـ ناقأبل چھان ـ کِٹہٕ چھان ـ نہ تگَن وول چھان ـ

اَبکھ چھانس سبق روو :- اَنہٕ ہیٚنچھر س چھُ وقتہٕ وِزِی سبق مَشان ـ

اَبکھ وارٕ ٕنۍ :- نابہٕ کاروارٕ ٕنۍ یِلپِنہٕ ناوَن واجنۍ لَنٲڈی وارٕ ٕنۍ ـ بےٚ بأش وارٕ ٕنۍ ـ سووارٕ ٕنۍ یوسہٕ پرٕسَن واجنہِ کھوٗٹھ زدٕے کرِ ـ

اَبَل :- [ن ـ مۄل: اَبَل <: اَ+بَلہ]
یَس نہٕ بَل آسہِ ـ یَس نہٕ طاقتھ آسہِ ـ ہسکٕہ رۄس ـ کمزور ـ نہ واتَن وول ـ وَرِ گہ ناچیز ـ
مِ : مےٚ اَبلہِ کأسۍ تَن بوٕرُز ـ (للہٕ وا کھ) ـ

اَبَل وُن :- [ن ـ مۄل: اَبَل وُن <س: اَ+بلہٕ یا س: اَ+بھلہ م: بھلا، پنجأبۍ وَل ہونا]

ا کھَسہِ وُن دود، ژکھ بیترِ یوسہٕ نہٕ وُنہِ پۆرٕ زورَس

پٕٹھ آسہِ تہٕ پٕتی ہیکہِ گژھتھ۔ (ورگہٕ پاٹھی) کینْہہ یا کانْہہ کتھ یوس نہٕ پوٗرتہٕ آسہِ گامٕژ، یتھ وُنہِ علاج آسہِ۔ مِ.وُنہِ چھُ مامَلہِ اَبَل وُنے دوہنٛس کینْہہ۔ ۲۔ کوٗٹ یُس واتنس تیار آسہِ، یُس وُنہِ آسہِ نہٕ پوٗرٕ بالغ گومُت۔ ۳۔ بِمارِ دٕژاو۔ پوٗرٕ بَلہٕ نَے۔

اَبازُن:۔[ن۔مؤل، اَبازَن<س: اَ+ بھاجَنہ۔]
بےٚ بوٗش۔ یُس نہٕ کُنہِ لگہِ۔ بےٚ رَبُد (رَبط)۔ پھیوٗر چوٗر۔ نابہٕ کار۔ یُس نہٕ بانہٕ آسہِ۔

اَباسہٕ وُن:۔[ن۔مؤل: اَباسہٕ وُن<س: اَ+ بھاس]
یہٕ نہٕ لَبنہٕ ییہِ۔ یہٕ نہٕ بوزنہٕ ییہِ۔ یہٕ دٕرِ پٕنٹھی ییہِ نہٕ۔ یہ باسٕنس تل ییہِ نہٕ۔ یہ کینْژھا اَندرُک یا نیٚبرِی باسہِ نہٕ۔

اَباوا:۔[ن۔مؤل: اَباو<س: اَ+ بھاو]
نہٕ آسُن۔ وٕبژھے۔ کانْہہ چیز بیتر نہ میلُن۔ نہ بوٗن۔ کُنہِ چیزُک کال۔

اَباو ۲:۔[ن۔مؤل: اَباو<س: اَ+ بھاوَ]۔
بادِنہ کرُن۔ مان نہٕ کرُن۔ یہ کانْسہِ پرٛزِ یا شوٗبہِ تہٕ نہٕ کرُن۔ ہینہٕ درِنہٕ۔ بےٚ قدری۔

اَباوٗز:۔[ن۔مؤل: اَباوَز<س: اَ+ بھاجَہ/ بھا]
یہٕ نہٕ باوزِ۔ یہٕ نہٕ روژِ۔ یہٕ نہٕ پرٛزِییہِ یتھ تیُتھ کھسُن۔

اَ بُدوٗر:۔ نہٕ بُد رووُمت۔ نہٕ بُد راٛوِمٕژ ژوٗٹ یا وٗر بیتر۔ یہ نہٕ پاکہٕ یتھ نارس یا تونْگلَن پٕٹھ آسہِ تھوومُت۔

اَہٕنژوٗر:۔[ن۔مؤل: اَبٕنژ ر<س: اَ+ بھَج]

یہ نہٕ بٕنژ رمُت آسہِ۔ یہ بانْگر وومُت آسہِ نہٕ۔ یتھ نہٕ باٚگے آسہِ گامٕژ۔ شرٛوٗد۔

اَبانٛسی:۔ ۱۔ اَکہٕ پوشہِ کُلیُگ ناو۔ ۲۔ گوٗٹ ووزُل۔ اُلی چِہ رٔنگس ہٕتی میلہٕ وُن۔

اَبانٛسی پوش:۔ اَبانٛسی کُلیُگ پوش۔

اَبانٛسی رَنگ:۔ گوٗٹ ووزُل رَنگ۔ اُلی چِہ رٔنگس ہٕتی میلہٕ وُن رَنگ۔

اَبانٛگوٗر:۔[ن۔مؤل: اَبانٛگر<س: اَ+ بھاگہَ]
یہ نہٕ بانْگراونہٕ آسہِ آمُت۔ بانْگرَنے۔ باگے کرَنے۔ شرٛوٗو۔

اَبہِ زٕتھ:۔[ن۔مؤل: اَبہِ زہت<س: اَبھ+ جِت]
۱۔ گرٛزید بن ہُنٛد اَکھ یوٗگ۔ ۲۔ مَنٛدِنہٕ پتہٕ اَکھ گُر تہٕ مَنٛدِنہٕ برونْہہ اَکھ گُر۔ ۳۔ دَپان چھِ اَبہِ زٕتھ گو سُہ ساتھ ییمہِ پھِرِ یہ کانْہہ وَنہِ تہِ بَنہِ م: ساعتِ حَسَن۔

اَبِمان:۔ ن۔مؤل: اَبہِ مان۔<س: اَبھِ+ مان۔ گُمنٛڈ۔ اَہنکار۔ ژھوکھ۔ اَپہٕ تیٛہہ۔ اَچھن کھسُن۔

اَبہٕ ڈس:۔[ن۔مؤل: اَبہٕ ڈس]
۱۔ گاسَس تہٕ برُزس بنامٕژ پھُٹج، یہ چھےٚ منٛزِ وَتہِ اَمہِ خاطرِ یوان تھونہٕ زِ یُس ٹُلہِ تَس پییہِ شنْگر کرنہِ۔ ۲۔ سُہ چیز یُس تلہٕ کُنہِ ژھوٚژ آسہِ تہٕ تہٕ آسہِ نہٕ یہ بوزنہٕ ییہِ۔ ٹھبابہٕ۔ ۳۔ ٹھبابہٕ شُر۔ تَس زنانہٕ ہٕنٛدِس پٕٹھ وَنان یُس پرٛسنٛچ ٹٔلی

ہوگ آسہِ مگر پڑ یسہِ نہٕ۔ زَنانہٕ اَکھ اَکس پامہٕ پاٹھی وَنان۔

اَبہٕ ڈسس:۔ لَبہٕ وِنی۔ تتھ پٹھ دیار گالُن یَتھ نہٕ پَتہٕ کینژہہ حاصِل یِیہِ۔ کُنہِ تِتھس چیزس پیٚٹھ زُو جان ژٕٹن یہِ پوٚتس ٹھابہٕ نیرِ۔ فضول چیزس پیٹھ دیار رضایہِ کرٕنی۔ مُ: یکُر مارِتھ اتھن پھکھ۔

اَٲسی اَٲسی:۔ [مؤل: اَٲسی اَٲسی <پرٛاکرت، اَب بھس <س: ابھیاس]۔

ا۔ اَبسُن گو وُٹھن تہٕ اَٲسی اَٲسی گو وُٹھی وُٹھی قمچہٕ پرٕتھ دِنی، تۄکنی گو پیوٚٹھس پیٹھ لایُن۔

۲۔ وَزٕ وَزٕ وَزٕ وی (دِنی) ۔ مارس پیٹھ مار۔ لایُن تہٕ لایُن۔

اَبہٕ موٚنڈ:۔ [ن۔ مؤل: اَبہٕ موٚنڈ <مُ: اوٗریہ: مُنڈا] اَکہِ قسمُک توملہٕ آٹیگ ژوچہٕ ووٚر۔

اَٲنی دڑے ہٲنی دڑے:۔ نِکہٕ قسمہٕ قسم۔ حیلہٕ بہانہٕ تہٕ گوزِ پرٛژھ اَنناوُنہٕ باپتھ ہُہ کیاہ کیاہ تھ ٹال مٹول کرُن۔

اَبُز:۔ [ن۔ مؤل: اَبُز۔ <س: اَ + بھرج]۔ یہِ نہٕ بُز مُت آسہِ۔ بُزنے۔ بُز نہٕ ورٲے۔ تۄنے۔ نیوٗلے۔ نارس ہاونے (مکاے چنہٕ بیتر)

ابُو بکرؓ:۔ [ن۔ مؤل: ابو بکر <ع: اَبو بکر]

پیغمبرِ اسلامؐ سُند بوٚڑ دوست یارَو منٛز گوڈنیُک یار۔ یارِ غار۔ اِسلٲمی توٲرٕیخُک گوڈنیُک خلیفہ۔

اَبوٚد:۔ [ن۔ مؤل: آبوٚد <س: اَ+بُدّھ] یُس نہٕ بوٚد (عقل) آسہِ۔ بیعقل۔ بوٚزرُس۔

اَبوٚڈ:۔ یہِ نہٕ ہیوٚ آسہِ۔ یہِ لوکُٹ بوٚڈ آسہِ۔ یَتھ بیٚیس چیزس بیتر ستی کانہہ سَمبر آسہِ نہٕ۔ بےسوٚم۔

اَبوس:۔ (۱) اَلی چہٕ رَنگس ستی میلہٕ وُن اَکھ رَنگ۔

(۲) اَکہٕ پوشاک ناوُس اَمی رَنگہٕ آسان چھُ۔

اَبوسے:۔ پنٛنہٕ بیتر ہیوٚ رُکن لاپنہٕ وِزِ چھہٕ شُرِس وَنان یا شُری وَنان 'اَبوسے'۔ کُنہِ چیزس اَبوسے کرُن گو ہیوٚ رُکن برِتھ دینُن۔ یہِ چھُ شُری لفظ۔

اَبھن:۔ [ن۔ مؤل: اَبھن <س: اَبھِنہٕ]۔ یَتھ نہٕ بھِن (فرق، جُدٲے) آسہِ۔

اَبتَر:۔ [مؤل: اَبتَر <ع: اَبتَر <بتَر]۔

وارے خراب، بیٚیہٕ ہَن پتھ گومُت۔ بیمارِ منٛز یا کُنہِ مُصیبتس منٛز پتھ گژھنہٕ کنی نوزُک حالژ پیٹھ ووتمُت۔

اَبتٔری:۔ وارے خرٲبی۔ وارے تبٲہی۔ اَدٕر کھل۔ بیمارِ یا مُصیبتس منٛز پتھ گژھنہٕ کنی نوزُک حالتھ۔

اَب تہٕ ٹوٹھ بَب تہٕ ٹوٹھ:۔ یہِ چھُ تمہِ وِزِ وَننہٕ یِوان ییٚلہِ دۄ یو مُتضاد کامو منٛز یا چیز و منٛز اَکھ تہٕ بیٚیژھ نہٕ انہان ترٛاوُن یا دۄیو زَنو منٛز یمن نہٕ اَکھ اَکس ستی ہشر آسہِ اَکس تہٕ بیٚیژھ نہٕ ناراضہٕ کرُن۔ ہُتھ چیزس تہٕ تھِھ تہٕ یَتھ تہٕ۔ دۄیو منٛز نہٕ اَکھ چیز تہٕ ترٛاوُن، ہُتہٕ گوٚ ژھُم یہِ تہٕ گوٚ ژھُم۔

اَبجد :- [ن ـ مؤل: اَبجد < ع: اَبجد]۔

ا۔عربی اَچھر ۔ ۲۔عربی اَچھرَن ہُنٛد گڑنہٕ مول۔

اَبجد خان :- اَلف بے پَرُن ۔ یُس تألیم پَرنہٕ باپتھ وُنہٕ گوڈنِکی اَچھر پَرٕنی ہیٚچھان آسہٕ ۔ (ورگہٕ پأٹھی) ییٚمی وُنہٕ گُنہٕ کامہِ منٛز مہارتھ آسہٕ نہٕ پڑأومُت۔

اَبدال :- [ن ـ مؤل: اَبدال < ع: اَبدال]۔

ا۔خوداوس۔وٕلی اللہ۔ ۲۔تصّوف کِس عالمس منٛز اکھ منصب دار۔

اَبدُل آباد :- ہر ہمیشہٕ روزُن ۔ پرٛتھ ساتہٕ پوشہٕ وُن۔ اَنٛدٕ وَنٛدٕ پوشہٕ وُن۔

اَبرق :- [ن ـ مؤل: اَبرق < ع: اَبرق]۔

ا ڈیٖر ۔ اَکہٕ قسمُک وَسمتھ یوسہٕ کانہِ منٛز نیران چھےٚ تہٕ ییٚمہِ چَن دَتن یا تختہٕ پٹھن شیشہٕ لاٹھہٕ ہوی وَرق چھِ ووتھان۔

اَبرار :- [ن ـ مؤل: اَبرار < ع: اَبرار]

ا۔ پرہیز گار، رٕتی لُکھ، عبادتھ گذار۔ ۲۔ تصّوفکِس عالمس منٛز اکھ منصب دار۔

اَبری :- [مؤل: اَبری < ف: اَبری < اَبر ۔]

اکہ قِسمُک رٕنگین کاکذ یُس کتابَن بیٚترٕ مَل وٕترِس یا پیٚٹھ لاگنس لگان چھُ۔

اَبریشم محکمہٕ :- محکمہٕ اَبریشم۔

اَبساوُن ا :- [ن ـ مؤل: اَبساو < پڑاکرت، اَب بھَس ۔

< س: اَبھبس]۔ اَبسُن ۔ پنٛنِس یارَس بیترِ وَریا وُٹھنی دِنی ۔

اَبساوُن :- (فتنہٕ)۔ [ن ـ مؤل: اَبساو۔ < پڑاکرت: اَب بھَس < س: اَبھبس] فسادٕ زٕ تھراوُن ، کُھری دار بناوُن۔

اَبسُنی بوٚٹھ :- اَبسُنی بیٚہہٕ۔ سُہ ہیچہٕ ژُکُل یُس اَبسَنس تلہٕ کنہٕ چھُ آسان۔

اَبسُنی تُج :- اَبسُنی ہیچہٕ تُج ۔

اَبسُن ا :- ن ـ مؤل: اَبسَن < پڑاکرت: اَب بھَس < س: اَبھبس ۔

اَبساوُن ۔ پنٛنِس یارَس بیترِ وَریا وُٹھنی دِنی ۔

اَبسُن ۲ :- ن ـ مؤل: اَبسُن < پڑاکرت: اَب بھَس < س: اَبھبس ۔

اَبساونُک یٔنٛدر ۔ ڈوگُر ییٚمہِ سِتی پَن ، رَز یا دوو بیترِ اَبساوان چھِ ۔

اَبکھتکھ :- (گُر بیترِ) یُس نہٕ وارِ خطِ آسہِ دٕزامُت۔

اَبلق :- ن ـ مؤل: اَبلق < ع: اَبلق ۔

عربی پأٹھی چھُ اَتھ مانے ٹیٚچہٕ ہور ۔ سُہ توٗرَگ سَمٕد یا مُشکی گُریس سفید ٹیٚچہٕ آسَن ۔ کأشری پأٹھی چھِ دُلکہِ دورٕ ونس گُرس وَنان۔

اَبلہٕ :- مؤل: اَبل < ع: اَبلہ < بلہ وُل ۔ مُڈ ۔ چور ۔ فأتر ۔ احمق

اَبیٚاس :- ن ـ مؤل ـ ابیٚاس < س: ابھیٚاسہٕ ہأل

مَشِق ۔ ورتن ۔ کینہہ پھِری پھِری کرُن ۔یُتھ تتھ پتھ اَتھ یامَن دَرِ۔

اَبیاگتھ :۔ن ۔مؤل ۔اَبیاگت <س: اَبھ + آگتہ]
پانَے آمُت ۔ پرٛ ژھنَے آمُت پوٗ ژھ ۔ فقیر۔ بیچھ وُن ۔بیچھِ۔

اَبیوٗن :۔ن ۔مؤل: اَبھن <س: اَ+ بھِنہ]
ا۔ یہ یایُس نہٕ بیوٗن آسہِ ۔ یُس یا یہ نہٕ اَلگ آسہِ ۔ ۲۔ ہیوٗ ے ۔بید روٗس ۔ کُنُے۔

اَپَر :۔ن ۔مؤل: اَپَر ۔ <س: اَپَر] دُنیاوی کتھوتھوٗ دیا نبر ۔سمسارٕ نیرِتھ۔ یُس نہٕ کینہہ پَرٕ آسہِ ۔ وَرگہِ دَے ۔ دَیہ سُندا کھناو۔

اَپَزر :۔ پزرٕ نَہٕ آسُن ۔ اَپوٗ زآسُن ۔ پزِس پتھ نہٕ آسُن ۔ بددیٛانتی ۔یَب ، بےٚ ایمانی ۔ بےٚ انصافی ۔

اَپار :۔مؤل ۔ اَپار ۔ <س: اپارِ]
بےٚ اَند ۔یَتھ نہٕ اَ ند بوٗ رُے لبنہٕ ییہِ ۔ یہ کینژھاواریاہس علاقس پتھ پھلِتھ آسہِ ۔مُ: اَپار سمسار۔

اَپاژُک :۔[ن ۔مؤل: اَپاژَک <س: اَپچ]
نہٕ شرپُن ۔شرٛ پنُے تژ اوُن ۔یڈ ژَلنی ۔ زہیر ۔لُمنی

اَپان :۔[ن ۔مؤل: اَپان <س: اَپانہَ]
وَسہِ ون شاہ ۔مِ: پان اَپان (کھسہِ وُن تہٕ وَسہِ وُن شاہ)۔

اَپجور :۔ پَجرِ نَے ۔ یہ نہٕ پَجر اوُنہٕ آسہِ آمُت ۔یَتھ نہٕ اَند وٕ ٹھ پچ ٹیب آسہِ دِژمژ ۔

اَپاُریم :۔ن ۔مؤل: اَپار]
ہُمہِ پاسک ۔ ہُمہِ اَنڈُک ۔تمہِ طرفُک یُس نہٕ درٛینٹھمان آسہِ ۔تمہِ انڈک یُس پانس بُتھِ آسہِ ۔

اَپترٛوک :۔نٛ ۔مؤل: اَپہ ترٛک <س: اَپہ+تارلگہِ]
آ ٹُک پا ٹُک ۔ بےٚ بُنٛ یاد ۔ وٕہیات ۔ بکواس ۔اورُک یور۔

اَپترٛوک مَپترٛوک :۔ آ ٹُک پا ٹُک ۔یَتھنہٕ ہوٚ ٹ یا لوٚ ٹ آسہِ ۔بےٚ بُنٛ یا د ۔بکواس بیترِ۔

اَپراد :۔ن ۔مؤل: اَپراد <س: اَپہ رادکھ]

اَپزیارز :۔ م ۔ن ۔مؤل ۔اَپہ زیٛارز <س: اَ+اُپہ پَد] اَپزیٲری گی ۔ پزَرنہٕ آسُن ۔ بدنیتی ۔ پزِس پتھ نہٕ آسُن ۔

اَپہ شبد :۔ن ۔مؤل: اَپہ شبد <س: اَپہ+شَبد]
کوواکھ، کوکتھ ، لُکھ ، وژہو ، شاپھ۔ اَڈ زاَڈ بیترِ ، ناکارٕ شَبد یالفظ ۔

اَپہ کار :۔ ن ۔مؤل: اَپہ کار <س: اَپہ کار]۔
یورِ آسہِ رُت کوٚرمُت تورِ کرُت کرُن ۔ ییٚمی جائی آسہِ گرٕہژ تَس ستی بَدی وَرتاوِنی ۔ زکھ واتناوُن ۔دوکھ دیُن ۔ پِنٛدی کڈُن ۔ ٹوپھ دِنی ۔

اَپہ کٲری :۔مؤل: اَپہ کٲری <س: اَپہ کاری]
خلٕہ خاطرٕ زکھ واتناوَن وول۔

اَپہ مان :۔ن ۔مؤل: اَپہ مان <س: اَپہ+ مانہ]

مان نہٕ کرُن ۔ بےٚ عزتی کرٕنۍ (خاص کٔرتھ تَس
یَس عزتھ پزِ کرُن) تیٚتھ ورتاو کرُن یتھ نہٕ شوٗبہِ ۔
دُکہٕ والنۍ ۔ بےٚ مؤدی ۔ ہنہ دژنہٕ ۔

اَپہِ مرٕتی :۔ مؤل: اَپہِ مرٕیت < س: اَپہِ مرٕتیہ] ۔
سُہ یُس کُنہِ حادثہ ہٕ بیترِ کِنی یا وَقتس پٔتھ علاج
نہ واتنہٕ کِنی بے وقت مَرِ ۔

اَپہِ نأیتھ :۔ (اَپہٕ نأیے یتھ) ۔ م ۔ مؤل: اَپہِ نایَت
< ہ: اَپنایَت < س: آتمی یتا] ۔ پانہٕ نیار ۔ پٔنُن
زانُن ۔ پٔن زانتھ ورتاو کرُن ۔ پانہٕ نیار بوزُن ۔

اَپہِ ہوس :۔ ن ۔ مؤل: اَپہٕ ہا ۔ < س: اَپہِ ہاسہٕ]
ٹسنہٕ ٹسولہٕ گرٕھن ۔ اسہٕ نس لایق گرٕھن ۔ بٔلی
کینہہ شاوے پیٚنٕ یوسہٕ نہٕ پتہٕ پزِ نیرِ ۔ مشکَن
کأتسہِ زنانہٕ ہندس پرٕسنس وسنس بیترِ پٔتھ ۔

اَپتُر :۔ ن ۔ مؤل: اَپتُر < س: اَ + پُترَ]
ژھیٚٹر ۔ ناپاکھ ۔ گنٛد ۔ مگرٕی ۔ اَپوٗٹیٛر ۔ مِ: کینہہ
چھِ سنان (سرٕ ان) کٔرتھ اَپتُر (للہٕ واکھ)

اَپزٕ :۔ [ن ۔ مؤل: اَپز < س: اَ + اُپہِ پد ۔ م : اُپہٕ
پدتے] دُچھِو، اَپوٗز ۔

اَپوٗرو :۔ [ن ۔ مؤل: اَپوٗرو < س: اَپوٗرو] ۔
یہ نہٕ پتھ کالہِ آسہِ ۔ یہ نہٕ بروٗنہہ زانہہ آسہِ
اوسمت ۔ نوٚوُے ۔ تیٚچ نہٕ مثال آسہِ ۔

اَپوٗر :۔ [ن ۔ مؤل: اَپرٕ ۔ < س: اَ + پٹھتہٕ] ۔
ا ۔ تیٚمی نہٕ پوٗرمُت آسہِ ۔ یُس اَنپرٕے آسہِ ۔

۲ ۔ یہ پرٕنے آسہِ ۔ مِ: اَپٔری اَچھر ۔

اَپٔری اَچھر :۔ تِم اَچھر یِم نہٕ پٔری ہتی آسَن ۔ ورگہٕ:
پرٕنے پیٚچھُن ۔ پرٕنے کرنے عِلم حاصِل سپدُن ۔

اَپوٗز = اَپزٕ :۔ [ن ۔ مؤل: اَپزٕ ۔ < س: اَ + اُپد ۔
مُ: اُپہٕ پدٕتے ۔] ۔ یہ نہٕ پوٗز آسہِ ۔ یتھ منٛز
کینہہ سَتھ آسہِ نہٕ ۔ اَستھ ۔ غلط ۔ بےٚ بُنٛیاد ۔
یہ نہٕ شوٗبہِ ۔ یہ نہٕ ٹھیکھ آسہِ ۔

اَپوٗز اَموٗزا :۔ پوٗز اَپزٕ مِلوتھ ۔ یتھ منٛز واریاہ پوٗز تہٕ
آسہِ تہٕ کینٛژھا اَپوٗز تہٕ آسہِ، سورُے آسہِ نہٕ
پوٗز ۔ اَپہٕ ترٛوک مَپہٕ ترٛوک ۔

اَپوٗز باپار :۔ سُہ باپار یُس نہٕ پزِس پٔتھ آسہِ ۔ یتھ
اَندر کھوٹھ کھٹٲے آسہِ ۔ بد دیانتی ہُند باپار ۔
تیٚتھ کانٛہہ کار یتھ اَندر نہٕ پزر آسہِ ۔

اَپوٗز پوٗز :۔ کینٛژھا پوٗز تہٕ کینٛژھا اَپوٗز ۔ اوٗڈا، پزر تہٕ
اوٗڈ ڈانہٕ ۔ اورُک یورُک مِلوتھ راد ۔ ترٛتھ ۔

اَپوٗز مپوٗز :۔ سو کانٛہہ کتھ یا کأم کار یتھ منٛز نہٕ مُلیہہ
پزر آسہِ ۔ اَپزٕے اپوٗز باپار، ورتاو یا کار بیترِ ۔

اَپوٗز وَنُن وول :۔ یُس نہٕ پوٗز آسہِ وَنان ۔ یُس اپوٗز
وَنہِ ۔ اَپزٕ یور ۔

اَپوٗز وَنُن :۔ اَپوٗز دپُن ۔ پوٗز نہٕ وَنُن ۔ یہ غلط آسہِ
تی وَنُن ۔

اَپزِس گوڈ کتہٕ :۔ اَپزِس چھنہٕ گوڈ یا اَند آسان ۔
اَپزِس چھُ نہٕ ہوٚٹ لوٚٹ ۔

اَپوٗک :- ن۔مؤل: اَپگ > س: اَ+ پکو۔ یہ نہٕ پوٗک آسہِ ، یہ نہٕ ٹھیکھ پأٹھۍ روٗنمُت آسہِ۔ یتھ نہٕ پۄر پاکھ آسہِ لۄگمُت ۔ یہ نہٕ شروٗپمُت آسہِ۔ (گرٛیرسَن)۔

اَپور:- [ن۔مؤل: اَپار > س: اَپر پار۔] ہور گُن ۔ کولہِ یا بالُک ہور کنیٚک پاس۔ بُتھِ کنیٚک کُٹھ یا اَلرٛ بیترٕ۔

اَپارِ:- یتھ طرفس مُقابلہٕ اَپأری مہِ طرفہٕ۔ اَپأری مہِ اَندِ ۔ اَپأری مِس طرفس پٮ۪ٹھ۔

اَپارِ کنہٕ :- اَپارِ: اَپارِ نکھٕ تلہٕ۔

اَپارِ کنیٚک :- یتھ اَپأری مِس طرفس ستۍ واٹھ آسہِ۔ اَپأریم ۔ دوٗیمہِ طرفُک۔ دوٗیمہِ پاسُک۔

اَپارِ مُن دانہِ تہٕ یپارِ گیے اَتھن ہَٹھ : یہ چھِ تَس وَنان یُس حدٕ نیرِ تھ نوزُک لاگہِ۔

اَپارِ یپار:- ا۔ ہُمہِ پاسہٕ تہٕ یٚیمہِ پاسہٕ، ہُمہِ اَندٕ تہٕ یٚیمہِ اَند ۔ دوشوٕے پاسو۔ مِ: اَپار یپارٕ ژھ ہۄلی بانگے۔ ۲۔ ہُتہِ تہِ تہٕ یِیتہِ تہِ۔ سأری ہے۔
مِ: اَپار یپارِ گژھ ہِلوتھ تھوٗن۔

اَپارِ یپارِ کُنی وَنَن گژھنۍ :- سارِنے یِکہٕ وَٹہٕ ہشی تباہی گژھنۍ۔ کُنی وَدل گژھنۍ۔ کُنی بأش گژھنۍ۔

اَپارِ یپور:- ہُمہِ طرفہٕ پٮ۪ٹھ یتھ طرفس کُن یا تام، اَپأری مہِ اَندٕ یا بٮ۪ٹھہِ پٮ۪ٹھ یپأری مِس اَندس یا بٹھس تام۔ اَندٕ وَندٕ۔ مِ: اَپارِ یپور خأر۔

اَپأری :- ا۔ اَمہِ طرفہٕ، اَمہِ اَندٕ، اَتھ طرفس۔
مِ: ا۔ لیٚچہِ کرا اَپأری کۄنڈ۔ ۲۔ اَپأری ہیوٚتُن نار۔
۲۔ تِتھ جایہِ یوسہٕ نہٕ نظرن تَل آسہِ تہٕ یپأری کانٛہہ آمُت آسہِ۔ مِ: اَپأری (تُہندی کَنی) چھانلکن آب۔ ۲۔ اَپأری (سأنی کَن) چھے حالَس ژھوپہٕ۔

اَپأری کَنی :- اَپأری۔ اَمہِ طرفہٕ، ہُمہِ اَندٕ۔

اَپأری یپأری :- ہُمہِ طرفہٕ تہٕ یٚیمہِ طرفہٕ۔ ہُمہِ اَندٕ تہٕ یٚیمہِ اَندٕ۔ سارِوٕے طرفو۔ پرٛتھ اَندٕ۔ ژووا اَپأری۔

اَپأری یپأری کَنی :- ا۔ ہُپأری ہُپأری تہٕ یپأری یپأری۔ ہُمہِ پاسہٕ تہٕ یٚیمہِ پاسہٕ۔ ۲۔ أندی پکھی۔
مِ: اَپأری یپأری کَنی گژھ نظر انظرادِنۍ۔

اَپورترُن :- تاردیُن۔ کولہِ بالَس یا دوسہِ ووسہِ بیٚیس طرفُس گژھُن۔ بیٚیس کُٹھس یا اَلرٕ ترُن۔

اَپور یپور:- ہُہ طرُف تہٕ یہ طرُف۔ ہُہ پاس تہٕ یہ پاس۔ اَپأریم بوٚٹھ تہٕ یپأریم بوٚٹھ۔

اَپوک:- ن۔مؤل: اَپاک > س: اَ+ پکو > اَ+ پچ] نیٚش پوک۔ اَڈٕ پوک۔ پۄرٕ نہٕ پاکہٕ آمُت۔ یہ نہٕ پاکومُت آسہِ۔ ٹھیکھ پأٹھۍ نہٕ روٗنمُت، نیُول۔ کوٚچ۔ مِ: اَپوٗک باکھ۔

اَپھر :- ن۔مؤل: اَپھر > ک: اَپ+ یَر > س: الپہٕ] کم ہانہٕ آسُن یا کم بانہٕ آنٛچ حالتھ ۔ اوٚپ

آسُن۔ اؤپ آسنٕچ حالتھ۔ وٕپن بانہٕ نہٕ آسنٕچ
حالتھ۔ أپٕ گی۔

اپہر کرُن:- ئلِہ تھسکھِہ ناوُن۔ پزنہٕ پیٹھی واسرنگ،
تماشہٕ کرٕنی۔ ئلِہ ژہنگن۔

اَپرٛسَن:-[م/ن۔مؤل: اَپرٛسن <س: اَپرٛسَنہٕ]
ا۔ ناخوش۔ پرٛسَن نہٕ آسُن۔ خوش پأٹھی نہٕ
آسُن۔ ۲۔ تَسلا نہٕ یُن یا تسلا نہٕ سپدُن سیر نہٕ
گژھن۔ ترٛپتھ نہٕ گژھُن۔

اَپرٛے:-[م۔مؤل: اَپرٛے <س: اَ+پرٛیہٕ]
پرٛے نہٕ آسنۍ۔ ماے موٚحبَتھ نہٕ آسُن۔
کھٕر آسنۍ۔

اَپرٛیُژھ:-[ن۔مؤل: اَپرٛژھ <س: اَ+پرٕچھ]
پرٛژھنے کرنے۔ اورے کرُن یا وَنُن۔ پأنی
پانے ڈٕڑ۔ بَتہٕ سائلی۔

اَپرٛوٗکھُٹ:-[ن۔مؤل: اَپرٛکھٹ <س: اَپرٛگٹ]
یُس نہٕ پرٛوٗکھُٹ آسہِ۔ یہِ یا یُس نہٕ نوٚن
آسہِ۔ یُسُند بجر گُپتھ آسہِ۔

اَپریل:-[ن۔مؤل: اپریل <اَنگ: اَپرِل]
عیسوی وٚری ہِیک ژوٗرِم رِبتھ۔ کأشری پأٹھی اوٗڈا
ژتھرُ تہٕ اوٗڈ وَہکُن رِبتھ۔

اَپریشن:-[ن۔مؤل: اَپریشن <اَنگ۔ اوپریشن۔
(Operation) کانٛہہ بیمأری ژٕلرادنہٕ
خأطرٕ ڈاکٹر پسند ژٕری یہِ انسأنی جسمچ ژٹہٕ واٹھ۔

اَپزیوٗر:-[ن۔مؤل: اَپزیار <س: اَ+اُپہ پَد+پوٚت
لوٚگ اَر/آر] یُس نہٕ پزٕ ی یور آسہِ۔ یُس اَپوٚز
وَنہِ۔ اَپُز وَنُن وول۔ یَس اَپُز وَنٕچ ہأل آسہِ۔

اَپسرا:-[م۔مؤل: اَپسرا <س: اَپسرس]
حوٗر، اَژھ رَژھ۔

اَپھَر وَٹھ وَٕنۍ:- (ل۔م) اَپھَر وَٹھ چھُ اَکہِ بالُک
ناو۔ اَپھر وَٹھ وَٕنۍ گو بڑ بن کوہن تہٕ جایَن ہُنٛد
ناو ہیوٚن۔ تہِ دٕپتھ گو بُڈی بُڈی کھٕر لانۍ۔
راد وَٕنۍ۔

اَپھَل:-[م/ن۔مؤل: اَپھَل۔ <س: اَ+پھَل]
ہاشہِ گاٹٕرٛ مکأے بیترِ۔

اَپھُر:- سیتھ، ژھرٛٹھ۔ کُنہِ چیزَس بیترِ سٕتی تتھٕ گٕنۍ
گینٛڈ گینٛڈ کرُن یمہِ سٕتی تتھ نوقصان سپدِ۔

اَپھٕری لد:- سپٕرٕ لَد۔ یَس چیزن بیترِ سٕتی سیتھ دِنہٕ نٕک
عادَتھ آسہِ۔ اَرِ سَرِ لَد، کونجہِ لَد۔

اَپھوٚل[۱]:-[ن۔مؤل: پھوٚل۔ <س: اَ+پھُلہ]
سُہ گُل یَتھ نہٕ پوشہ آسَن درٛامتی۔ وٕٹھ پوشہِ
ٹوٗر۔ ورگہٕ سُہ انسان یتھ نہٕ بہار آسہِ
وُچھمُت۔ یُس نہٕ پھولِتھ آسہِ۔

اَپھوٚل[۲]:-[ن۔مؤل: اَپھَل۔ <س: اَ+پھَلہ]
پھَلہٕ نے (پَلو بیترِ) ہنٛی ژٕھننہٕ سٕتی نہٕ ژھٔوٗنمت۔
چھأوِتھ اوٗرُے رٕو دمُت (پَلو بیتر)۔

اَپھرارِتپھرارِ:-[م/ن۔مؤل: اَپھرٛ ارِتپھرارِ۔

>ع:اِفراط+تفریط]

چھلہِ چھانگرِ۔چھکرِتھ۔ہور یورلاینہِ آمُت۔

اَپھرانہِ تپھرانہِ، اَپھرایہِ تپھرایہِ:-

[مؤل:اَپھرانہِ تپھرانہِ >ع:اِفراط تفری]

کُنہِ وَتہِ بلاِ مطلبس نہِ لۆگمُت۔فضۆل خرچی۔

اَپھرِ تپھرِ، اَپھرِ پھپھرِ:- [اُردو: اَفراتفری >ع: اِفراط-تفریط] آمبرِ بامبرِ، بامبرِ منز۔چھاُرأستھ، وارِ پأٹھی نہِ۔

اَتالیق:-[مؤل:اَتالیق >ف/تُرکی:اَتالیق]

کأنسہِ ہیٚچھناونہِ باپتھ خاص پأٹھی لاگنہِ آمُت ووستاد۔ہَزلہِ پأٹھی چھِ ونان تَس یُس کأنسہِ سبق پَرِ۔مِ:اَتالیق لاگُن۔اَتالیق پیٚون۔

اَتہِ:-[مؤل:اَتہِ >پرٛاکرِت:اَتہّ >س:اَترٛ]

اَتھ جایہِ۔اَتیتھ۔تَتھ جایہِ یوسہِ وَنہِ آسہِ۔

اَتہِ برابَر:- اَتہِ نِس۔أتی نَس۔لگ بگ أتھی جایہِ۔

اَتھی، اَتیتھ:- اَتہِ نِس۔أتی نَس۔تَتھ نکھہِ تلہِ چھِ جایہِ یوسہِ ہأوِتھ آسہِ۔

اَتیٚچ:- اَمہِ جایہِ ہنٛز۔اَمہِ طرفِچ۔اَمہِ اَندِ چ۔وُچھو، اَتیٚک، اَتہِ۔

اَتہِ کنِ:- اَمہِ طرفہِ۔اَمہِ اَندِ۔اپأری۔

اَتہِ کُے:- اَمی جایہِ ہُنٛد۔اَمی طرفُک۔

اَتےٚ:- اَمی جایہِ پیٹھ۔أتھی جایہِ (یوس جاے وَنہِ آسہِ)مِ:اَتےٚ کنِ، اَتے یوت۔

اَتیٚک:- اَمہِ جایہِ ہُنٛد۔اَمہِ طرفُک۔اَمہِ اَنٛدُک۔

اَتِل کولوان (أٹِل کولوان)۔کولہِ پازنچ بگأرٕ۔

اَتےٚ، أتےٚ:-[>س:اَتھہ+ایو]

ا۔اَمے وِزِ، اَمے موقہِ، مِ:اَسہِ اوس بَتہِ کھینٛہ زِ اَتے پھوپۆژھواُتھ۔٢۔اَمے موکھہِ۔أتھی پیٹھ۔اَمے سببہِ۔مِ:گاوٕن ترأوی تویٚڈ بُرتھ گاسہِ، اَتے دِن ژۆر ژۆر دود۔

اَتیٖتھ:-[م/ن۔مؤل:اَتیٖت >س:اَتیٖتہ]

لاچارتہِ نادار۔چنٛدِ چھۆن۔یس نہِ کہنہِ آسہِ۔یس نہِ کانٛہہ دَس گاہ آسہِ۔گومُت گُذریومُت۔بیٚیِن پیٹھ پیٚومُت فقیٖرٕ ؤقیٖر۔

اَتہِ دُنٛد (ہتہِ دۆنٛد)۔[ن۔مؤل:اَتہِ دَنٛد >؟ک:ہتہِ+دۆنٛد >س:ہَستہِ+دَنٛت۔]

اکھ زَنٛدل کِچھ یُس جایِ تیل زٕمینس منز چھُ آسان۔

اَتہِ گَتھ¹:-[ن۔مؤل:اَتہِ گَت۔>س:اِ+ک تہِ+س: گتہِ >گم] یُن گژھُن۔زِبتھ مرُن تہِ مُرتھ زیوٚن۔ہور تہِ یور دَوِ دَوِ بیتِر۔یتہِ گژھ۔

اَتہِ گَتھ²:-[ن۔مؤل:اَتہِ گَت۔>س:اِ+ک تہِ+س: گتہِ >گم]۔وأرِ وگژھِ وُنی، یِہ چھِ کوٚرِ دوان نقدتہِ تہِ جنسہِ، جنٛس منز چھُ آسان نۆن تہِ ژوچہِ۔اکھِ قِسمُک سفرُک توشہ۔

اَتُر:-راہ، دوش، وَشِف، غلطی۔

اَتُر کرُن:-یِہ نہِ پزِ تہِ کرُن۔غلطی کرِنی۔

اتُر گرٕھُن :- وَشِف گرٕھُن ۔ غلطی گرٕہنی۔

اَتوٗل :-[ن ۔ مؤل: اَتوٗل > س: اَ+تول > س: تُل]
نہٕ تولُمت ۔تولنَے ۔تولنَے تھوٗمُت ۔ تولنہٕ
ورأے ۔وزن نہٕ کوٗرمُت ۔ یتھ نہٕ وزن ہیکہِ
سپدِتھ ۔ یہ نہٕ تولنہٕ یِیہ

اَتوٗل بتوٗل :- تیٚتھ یُتھنہٕ تولنس اندر یِیہ ۔ یِیہ نہٕ سیٚد سیٚد
تولِتھ ہیکہِ ز ۔ سبٹھاہ ۔ بےٚ حساب ۔ گتُل ۔ کاٗفی ۔

اَتمِن ، اتہِ نِس :-[مؤل: اتہٕ > پراکرت: اتہِ > س: اَتُر]
اَتبتھ ۔اَتہٕ نتھ ۔اَتِہ نَن ۔اتھ جایہ ۔تتھ جایہ ۔
تتھ جایہ یوسہٕ وَنہٕ آسہِ ۔

اَتہِ نَن :- اَتمِن ۔ اَتبتھ ۔اَتہٕ نتھ ۔ اَتھ جایہ ۔تتھ جایہِ
یوس ویز آسہِ ۔

اَتہِ نُک :- امہِ جایہ ہُنٛد ۔ اتہِ نُک ۔

اَتہِ نکُے ، اتہِ نکِے :- امی یوت جایہ ہُنٛد ۔

اَتراف :-[ن ۔ مؤل: اتراف > ع: ؟ اِصراف]
فضوٗل خرٕچ ۔ پتھ برونٛہہ وُچھنے خرچن وول
(لیس اَتھس زوٗد آسہِ) ۔ یُس بۆ زِتھ شوٗ زِتھ
آسہِ نہٕ خرچاوان ۔

اَتھ :-[>س: اَتزستھ] تَتھ یہ ونہِ آسہِ ۔ تتھ یہ
درٕ ینٛٹھمان آسہِ ۔ یُس یہ چیز چھُ تتھ ۔

اَتھ اَتھ بتھس سَتھ سَتھ چوب :- یِیمِس یِتھ
خصلتھ آسہِ تِمس تیٚتھ پیش یِوان ۔ یہ چھِ تیٚلہِ
کاٗنسہِ ونان ییٚلہِ تس شَکسس لایق شوٗنٛڈ آسہِ یا

پننی غلطی کنی کانٛہہ بلاے زٕنگن پیہ وَلنہٕ ۔

اَتھ پُرنہٕ یَکے ژٕ رنہِ :- یِیتہٕ یِتھ ماحول آسہِ تتہ چھُ
تیٚتھے اثر آسان ۔

اتھ ژٕھن بلاے یتھ ژٕھن چوٗنچہٕ :- (ل ۔ م)
بیےٚ ہِنٛدس بانس متہٕ تراوتہٕ ، میےٚ تراوتہٕ سَنٛز
چوٗنچا ۔ وَرگہٕ پاٗٹھی : پننہٕ نُے پان سوٗرُن تہٕ بیےٚ
سُنٛد نہٕ خیال تھوٗن ۔ یہ محاورٕ چھُ سالہٕ پیٹھہٕ
دزامُت ۔ یِیتہٕ پرٕ بتھ کانٛہہ پوٚ ژھ پانیوٗ پانیوٗ آسہِ
کران ۔ یہ چھِ ونان تیٚلہِ ییٚلہِ کاٗنسہِ پانہٕ سےٚ
گُن یوت آسہِ پوتہٕ بیےٚ سُنٛد کرٕ نہٕ رَژھ تہٕ
خیال ۔

اَتھ شوٗبہٕ زُوکوتالوٗ بہٕ ۔ یہ چھِ ہزلہٕ پاٗٹھی ونان تس
لیس نہٕ کانٛہہ شوٗب آسہِ ۔ وَرگہٕ اَموب بڈٕ
شوٗب چھُس ۔

اَتھَرویِد :- [ن ۔ مؤل: اتھرویِد > س: اتھرویِد] ژورو
ویِد ومنٛز اکھ ۔

اَتھاہ :-[مؤل: اَتھا > س: اَستھاگہہ] سبٹھاہ سوٗن ۔
یَتھ نہٕ اونتھ وو نتھے آسہِ ۔

اَتھٕ :-[ن ۔ مؤل: اَتھٕ > پراکرت، ہتھ > س: ہستہ]
ا ۔ پانٛژھ اوٗنگجہِ گرِتھ نرِ ہُنٛد برونٛٹھیُم اَنگ یِیمہِ
ستی کاٗم کار بیترِ کرنہٕ چھُ یِوان ۔ انسان سُنٛد
پنٛجہٕ ۔ اوٗنگجو سان ماو یِیمہِ ستی کینٛہہ رَٹنہٕ چھُ
یِوان تہٕ کاٗم کوٚٹ کران چھِ ۔

۲۔ دَخل۔ م: یَتھ اَندر چھُ پُلسک تہٕ اَتھ ۔
۳۔ طرف۔ اَند۔ م: دٔچھنہِ اَتھ، کھووِر اَتھ ۔
۴۔ کسب، ہونر۔ م: کأشرٕ بن چِکن دٕ زَن چھُ
جان اَتھ ۔ سونہٕ وازس چھُ جان اَتھ ۔
۵۔ خط۔ م: سارِنے کأتبن چھُنہٕ جان اَتھ ۔
۶۔ تیتِر تاسہٕ پٔتر پیتِر اَ کس گنڈن بأجس
اَتھس منز آسن ۔ ۷۔ اکہٕ اَتھک اَتھ پَنجہٕ ۔
اَتھس :۔ کیُت، کِبتھ، پیٹھ، منز بیتر ہاونہٕ باپتھ اَتھ
لفظک رِپھ ۔ م: اَتھس کیُت مُہلامہٕ اَتھس
کبتھ کِتاب ۔ اَتھس پیٹھ بتہٕ پھوٗل بیترِ ۔
اَتھس اندر اَنُن ۔ پننہِ نِس قبضس منز اَنُن پانس تل
اَنُن ۔ وَشتھ اَنُن ۔ موچھِ منز اَنُن ۔ قوبوٗ کرُن ۔
وَش کرُن ۔
اَتھس اَندر تھوٗن ۔ قبضس تَل تھوٗن ۔ پننہٕ نِس
یختیارس اندر اَنُن ۔ موچھِ منز تھوٗن ۔
اَتھس پیٹھ : (۱) اَتھ چِہ جایہٕ ۔
م: اَتھَس پیٹھ لکھُچن ۔ م: اَتھس پیٹھ تھوٗس
روپے کأم نیری ۔ ۲۔ اَتھس تام، اَتھ آسہٕ ۔
م: اَتھس پیٹھ چھُ اَمیُک دارِ مدار ۔ ۳۔ ژوٗ ژر
ژوٗ ژر ۔ ڈٕلی ڈٕلی ۔ جَل جَل ۔ اَتھ پیٹھی ۔ م:
یُتھ سودا پزِ کرُن اَتھس پیٹھ پزا ارُن گژھنہٕ ۔
اَتھس پیٹھ اَتھ دِین :۔ آنکار کرُن ۔ مأنُن ۔
کأنہہ کأم پوٗرٕ کرنہٕ باپتھ قسم کرُن، داد دِین ۔

اَتھس (اَگوٗ) ژوٗد آسُن :۔ فوضوٗل خرچ آسُن
۔ پأنسہٕ ٹونک نہٕ بچأوِتھ تھوٗن ۔ پأنسہٕ ٹونک نہٕ
موجوٗد روزُن ۔ دیار رن ڈُبہٕ ڈاس کرُن ۔
اَتھَس ستی اَتھ :۔ (اکھا اَکس ستی) اَتھ مِلوتھ ستی ستی ۔
۲۔ تیار : م: اَتھس کبتھ جواب آسُن ۔
اَتھس کبتھ تھوٗن :۔ اَتھس منز تھوٗن ۔ اَتھس
منز رٹُن ۔ اَتھس اندر رٹن ۔ اَتھس کبتھ تھوٗن
کأنہہ ناشایان چیز، تہِ گوریکہِ تھوٗن ۔
اَتھس منز :۔ اَتھس اَندر ۔ وَرگہٕ موچھِ منز ۔
اَتھس منزٕ آسُن :۔ قبضس اندر آسُن ۔ یختیارس
منز آسُن ۔ پانس تام آسُن ۔
اَتھس منز اوٗنگجہِ پانژھ تمہٕ نہٕ ہشے :۔
سأری چھِنہٕ ہِوی ۔ پرٔتھ کأنہہ انسان چھُنہٕ
ہِوے ۔ دون چھِنہٕ ہوی عادت آسان ۔
اَتھس منز نار ہیوٗن :۔ سخ مُشکل برداش کرُن ۔
یزژھ کأنہہ سختی ژالنی یوسہٕ برداشتہٕ نبر آسہٕ ۔ م:
ژالُن چھے کوہَس کرنہِ اَٹے ۔ ژالن چھے منز
اَتھس ہیوٗن نار ۔
اَتھَن پیٹھ ٹُلُن :۔ سبٹھاہ جوشہِ سان برونٹھ یُن ۔
سبٹھاہ یزتھ کرُن ۔ نکھَن پیٹھ ٹُلُن، للہٕ وُن ۔
لول برُن ۔ (شُرِس بیتر) لولہٕ مَتہٕ لاے کرُن ۔
اَتھَن پھکھ لاژن :۔ (نافلکھ اَولادس پیٹھ)
میحنتھ ضایہِ گژھنی تہٕ حأصل نہٕ کینہہ یُن ۔

ناحقس اَتھِ کرٕہنٕ گژھنی۔ گرتھ کرأ وِتھ کینٛہہ نہٕ حاصل یُن۔ گرتھ کرأ وِتھ کولہ گژھُن۔

اَتھن پھو کھ دِوان بچُن:- کٕہہ تام کٕہ تام گُنہِ بجہ بلایہ تلہِ موگلن۔

اَتھو:- ا۔ دو یہ أتھی، اَکی اَتھ نہٕ۔ دوشوے اَتھِ لاگتھ۔ سبٹھاہ۔ اَتھ لاگتھ۔ ۲۔ مؤجؤ دگی اَندر۔ مِ :مالی ہِند ہو اَتھو گؤ ژھ کورِ نیتھر بُٹن۔

۳۔ کأنٛسہِ ہِندی کنی۔ مِ :میانو اَتھو بڈیو کھ۔

اَتھو پیٹھی تُلِتھ نِین:- سبٹھاہ محبت کرُن۔ لولہٕ مَتہٕ لاے کرُن (کرِنی)۔

اَتھِ:- نش حوالہٕ،م: کتاب چھےٚ اَتھِ۔ کأنٛسہِ ہِندی کنی۔ مِ : یہ کام کرنا اُسی سے اَتھِ۔

اَتھِ اَنُن:- ا۔ حاصِل کرُن۔ لبُن۔ قبضس تَل اَنُن۔ پننہِ نِس اَتھس منٛز اَنُن۔ (ورگہٕ) رٹُن۔ تَل تھوُن۔ مِ : نوش پیایہ اَتھِ آیہِ۔

۲۔ حِسابس اَندر کانٛہہ گژھِد بروٗنٛہہ گُن نِنی۔ حأصل یُن۔ مِ : ۹ تہٕ ۵ ژوداہ، ژوداہ تہٕ ژورے اَتھِ آوا کھ۔

اَتھِ آمُت:- ا۔ اَتھس منٛز آمُت۔ لوٗبمُت۔ وۄتُمُت۔ حاصِل کوٗرمُت۔ ۲۔ آٹنٕ واٹنٕ آمُت، رَتھِ کھوتمُت۔

اَتھِ اَیِتِن:- پانس ڈٕ کھ مَتہ گو پانس تام ہیٚیس پیٹھ نہٕ۔ آزادپأٹھی۔ کأنٛسہِ ہِندِ مَدتہ یا دَباو بیترِ

ورأے کانٛہہ کتھ أنٛزراوِنی۔

اَتھِ آیوٚت:- اَتھس تَل۔ ختیارس اَندر۔ پانس تام۔

اَتھِ پاوُن:- حاصِل اَنُن۔ وُٹھِتھ اَنُن۔

اَتھِ تسبیح بیٚیہِ پھاسی:- زبأنی زبأنی بلایہ لگُن تہٕ أندری أندری کھہہ نس آسُن۔ أندرِ اَکھ تہٕ نیٚبرِ بیا کھ۔ دِلہِ اَکھ تہٕ وُٹھ بیا کھ۔ یہ چھِ تمہِ ساتہٕ وَنان ییٚلہِ کانٛہہ نیٚبری کنی ریوٚش یا درویش لاگتھ کأنٛسہِ کھہہ نس یاز کھ واتناونس پیٹھ آسہِ۔ مُ: گبہ بُتھِ رامہِ ہٕوُن۔

اَتھِ پھوٚل:- ا۔ ارگہٕ آہوتی۔ گبو کرِ وِتھ آناجہِ دوژھ یوسہِ ہُمنہِ چھےٚ یوان۔ خاص گرِتھ پنِتم آہوتھ۔

۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) کینٛہہ رُت گرِتھ مُژِ موٚ زٕری۔ یہ چھُ ہزلہِ پأٹھی یوان وَننہٕ۔ مِ : ہیٚتِس کالس روٗ چھُم تہٕ ووٗنی دِیٚتنم یہ اَتھ پھوٚل زِ گرِ منٛزے ژھنٛنس کڈِتھ۔

اَتھِ تھوُن:- ا۔ حوالہٕ کرُن۔ کأنٛسہِ کینٛہہ پانس نِشن تھوٗنہٕ باپتھ دِیُن۔ ۲۔ پننہٕ نِس اَتھس تَل رٹُن۔ پانس تَل رٹُن۔

اَتھِ دِیُن:- ا۔ اَتھس کنبھ دِیُن۔ کأنٛسہِ نِش تھوُن، حوالہٕ کرُن۔ مِ : روپیہِ دِژِمَس کولیہِ اَتھِ۔

۲۔ کأنٛسہِ ہِندِ زٕری یہ سوزُن۔ مِ : بأیس اَتھِ دِژِمَس چِٹھی، بأیس اَتھِ دِتی مَس پکو دَلو۔

اَتھِ رٹُن:- ورگہٕ رٹُن۔ پننہٕ نِس اَتھس تَل تھوٗن،

پنٕہٕ نِس قبضس منٛز تھَوُن۔ یَلہٕ نہٕ ترٛاوُن۔ پنٕنِ وَتہِ کتھِ تھوُن۔

اَتھِ روزُن:- اَتھس تَل روزُن۔ اَتھس منٛز روزُن۔ یَلہٕ نہٕ گژھن۔

اَتھِ ژٕوٹ لگٕنٕۍ:- زیٛنتھ ہیکُن۔ زی یٕنٕۍ۔ بَتہٕ زینٕہٕ نس لایق گژھن (کارِ کسبٕ ستیٚ)۔

اَتھِ سأر:- (تھی یا ژوٗرِ) ییٚ سُنٛد جاداد وارِ وارِ پنٕہٕ نِس اَتھس منٛز اَنُن۔ وارِ وارِ کانٛہہ پنٕنِ جادادِ نِشہِ لوٚ ژراوُن۔ کأنٛسہِ ہٕنٛدِس جادادس اَتھِ مارُن۔

اَتھِ سوزُن:- بیٚیس دِنہٕ موکھ کینٛہہ کأنٛسہِ اَکہِ جایہِ پیٹھٕ بیٚیس جایہِ نِنہٕ باپتھ دیُن۔ کأنٛسہِ ہٕنٛدِ ژٕرِ یہِ واتناوُن۔

اَتھِ کھیوٚن:- اَتھٕ ستیٚ کھیوٚن۔

اَتھِ لگُن:- ا۔ رووُمت چیز لبُن۔ اَتھس منٛز یُنَ۔ وَٹتھ یُن۔ وَٹُن۔ ۲۔ کأنٛسہِ نِش ہینٕہٕ یُن، کأنٛسہِ تَل لگُن۔

م: تَس چھُ بویا اَتھِ لوٚ گمُت تہٕ دوہس راتَس چھُس موہنٕوۍ کار کرناوان۔

اَتھِ لارُن:- ا۔ کُنہِ راوِمَتہِ چیزُک کانٛہہ حِصہٕ لبُن۔ (یتھ پیٹھٕ گُذارٕ ییہِ کرَنہٕ) ۲۔ حاصِل سپدُن، کُرِتھ کرٕ اَوِتھ یتھ کُن موژُن۔

اَتھِ لوٗر، بیٚنہِ کھوس:- تژٕہ حالتھ گژھنٕۍ یتھ لوٗر ڈٕکھرِ تھ تہٕ بانٕہٕ ژوٗرِ تھوِتھ بچھُن پیٚیہِ۔ تیٚتھ پتھر پیوٚن یتھنہٕ بتھ ہاوُن لایق روٗزی زِ۔ یہِ چھِ ووہوٕ پأٹھی ونان۔

اَتھِ لوٗر کرٕنۍ:- ژٕنجہِ دِی دِی پھٔلی کرٕنۍ۔ اَتھٕ ستیٚ چوب دِی دِی أڈی جہِ پھٔژراونہِ۔

م: ژوٗرَس کُرپُلسن اَتھِ لوٗر۔

اَتھِ نہٕ ہار اَندکار:- اَکھووٕ ہو (تمہِ ساتہٕ یوان وَننہٕ ییٚلہِ کأنٛسہِ بَدیژھنٕہٕ وِزِیہِ وَنُن آسہِ زِ گژھ ژٕ دوہے چنٛدٕ چھوٚن تہٕ ننتھٕ نوٚن روزُن) چھینٕہِ سے پیٹھ کاڈٕہن کھسُن۔ ٲلۍ نخوتھ آسُن۔

اَتھِ نیُن:- ستیٚ نیُن۔ ستیٚ تُلُن (وَتہِ باپتھ)۔

اَتھِ ہیوٚن:- کُن نیرنٕہٕ وِزِ کینٛہہ ستیٚ تُلُن (وَتہِ لگنٕہٕ باپتھ پأنٛسہِ ٹوٗنک) چنٛدَس اَنٛد رٹیُن۔

اَتھِ یُن:- ا۔ اَتھس منٛز یُن۔ رووُمت چیز لبُن، کأنٛسہِ ہٕنٛدِس قبضس تَل یُن۔ زیٛنُن۔

۲۔ حسابَس اَندر کانٛہہ گرنٛد بروٗنٛہہ کُن پکناوُنۍ۔

م: ستھ ژا کھا اَٹھووُہ، اَٹھوُہہ تہِ أٹھ اَتھِ آیہٕ زٕ

اَتھ أندرٕ:- اَتھٕ منٛز۔

اَتھ أندرِ پیوٚن:- ا۔ اَتھٕ منٛز ؤسی پیوٚن۔ ۲۔ اَتھٕ منٛز ژٲلُن۔ قبضٕہ تَلہٕ نیرُن۔

اَتھ أندرٕ ترٛاوُن:- اَتھٕ منٛز یَلہٕ ژھٔنُن۔ گژھنہٕ دیُن۔ ورگہٕ یَلہٕ ترٛاوُن۔ بنٛد نہٕ تھوُن۔ آزاد کرُن۔

اَتھ أندرٕ ژٲلُن:- اَتھٕ منٛز غأب گژھُن۔ اَتھٕ منٛز

نیرِ تھ گژھُن ۔ باز اَتھِ گژھُن ۔ أستھ گژھُن نہ آسُن ۔ قبضہٕ نہٕ روزُن ۔ پننہٕ نِس اَتھس تل نہٕ روزُن ۔

اَتھِ أنٛدرٕ نیرُن :- تیژ کأم ییژ کانٛہہ اَتھِ ستیٚ ہیکہِ کرِتھ ۔ اَتھِ ستیٚ کرِتھ ہیکُن ۔

اَتھ اوٗنگجہِ :- اَتھچہِ اوٗنگجہِ ، کھورچہِ نہٕ ۔ تمہٕ اوٗنگجہِ یمہٕ اَتھن آسان چھےٚ ۔

اَتھ بَل :- ۱۔ اَتھ ہیکتھ ، کأم کرنچ ہیکتھ ۔ ۲۔ دیٲرٕ روز ۔ آسنُک مَد ۔

اَتھ بنٛد گژھُن :- ۱۔ اَتھ پھسُن ۔

۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) آوُر آسُن ۔ موکُل نہ آسُن ۔ کُنہِ کامہِ ستیٚ لگِتھ آسُن ۔ ۳۔ پأنسہٕ ٹونٛک نہٕ روزُن ۔ اَتھ تنگ گژھُن ۔

اَتھ باجہِ :- سُہ باجہِ یُس اَتھِ ستیٚ واینہٕ ییہِ ، یُس نہٕ أسہٕ ستیٚ واین ییہِ ۔

اَتھ باگے :- اَتھ بأگرن ۔ اَتھِ ستیٚ بأگرِتھ دین ، (تژکرِ وَکرِ ستیٚ نہٕ) ۔ أنٛکہٕ وُنی کٔنز اَتھو ستیٚ حِصہٕ کرِتھ دِنی ۔

اَتھ باہہٕ لگُن :- اَتھن ہُنٛد گمہٕ لارُن ۔ کُنہٕ أوی لِس چیزس اَتھ لاگنہٕ ستیٚ ژھوکھ لگُن ۔

اَتھ بأگرن :- اَتھ سٕتھ پأٹھی اَتھو ستیٚ بأگراوُن ۔

اَتھ بڑکونہٕ یُن :- کُنہٕ چیزٕ ستیٚ اَتھس کرٕپُس گژھُن ۔

اَتھ بڑکھ :- ۱۔ اَتھس بڑکھ لگُن ۔ کانٛہہ گوب چیزٕ بیترٕ پٹھٕ پینہٕ ستیٚ اَتھس دَباو پیوٚن تہٕ چوٹ لگُن ۔

۲۔ اَتھِ ستیٚ بڑکُن ، پھٹراوُن ۔

اَتھِ پَتھ کُن گژھُن :- ۱۔ (ورگہٕ پأٹھی) مجبوٗری کِنی أستھ نہٕ دِتھ ہیکُن ۔ کانٛسہِ أکی سِنٛز وِزِ کینٛہہ دِنُس یا مَد دبیترٕ کرُنس نہٕ وونہِ یُن ۔

م : میأنی وِزِ گأس اَتھِ پتھ کُن ۔ ۲۔ مَرضی أستھ تہٕ کینٛہہ دِنُس سۆمب نہٕ صۆرتھ روزٕنی ۔

۳۔ کانٛسہِ پیٹھ ژٕتلنس نہٕ وارٕ روزُن ۔

م : تٔمی تجوو پستول ژۆرَس مارنہٕ با پتھ تہٕ بیلہِ اَتہِ نٔے بوے وُچھُن اَتھِ گأس پتھ کُن ۔

اَتھِ پنٛٹھُن :- اَتھس سبٕزرٕ گژھُن ۔ کُنہٕ کارس منٛز اَتھِ دٕرُن ۔ اَتھو ستیٚ کأم پھچھنی ۔

اَتھِ پَژھ :- اَتھِ صاف آسنہٕ کِنی کانٛسہِ پیٹھ پژھ ، پرٕتیتھ ۔ کانٛسہِ پیٹھ پرٕتیتھ ۔

اَتھِ پٔچھر :- اَتھس پنٛٹھُن ۔ اَتھو ستیٚ کأم کرنہٕ کِنی کھسُن ۔ اَتھِ تلہٕ جان کأم نیرٕنی ۔

اَتھِ پلزٕنی :- اَتھِ بکاریٚنی ۔ کانٛسہِ ہُنٛد وقتِ کأری بکار یُن ۔ (طنٕز پأٹھی) کانٛسہِ ہنٛدِ اَتھِ خراب گژھُن ۔ م : تَس پلز ییہِ پۆتُس پننہٕ نِسے نچوٗی ہِنٛدی اَتھ ۔

اَتھِ پَن :- سُہ پَن یُس ووٗری دورِ ہر کانٛہن پیٹھی کِنی گنٛڈِتھ آسان چھُ ۔

اَتھِ پنٛجہِ :- اَتھِ وُلیٚن (اوٗنگجو سان عام پأٹھی) ۔

اَتھ پٔنجہِ جورٕ :- زٕ اَتھ پٔنجہِ ۔ دوٚن اَتھَن ہِنٛدۍ اَتھ پٔنجہِ۔

اَتھ پوٚ :- ژۄرٕ اَتھ آسٕنۍ ، ژۄرِ کُن آسُن ۔ نوٚچھس ژوٚنگ آسُن دزان ۔ اَتھ پھُٹہٕر آسُن ۔

اَتھ پہا :- اَتھ پیٹھی پہا ۔ کہٕ کالہٕ باپتھ ووزم ۔ کمیے کالس ووزِمس پیٹھ ۔

اَتھ پیُن :- ترٕ نس تِتس پیٹھ اَتھ ڈٕررٲوُن ۔ ژبٕڑ کرٕنۍ ۔ ژالن بانہٕ پٲدٕ کرُن ۔

اَتھ پاو :- اَتھ وَہراوِتھ ، کسہٕ ہِنٛدِ اَنٛدٕ پیٹھٕ نیوٚتھ کس اندس تام کھٕجر ۔ زٕ کھٕرک اکھ میٹھ ۔ اَٹھ سٕتھ گز گتٕ وُچھتہٕ باپتھ اکھ اَتھ میٹھ ۔

اَتھ پاوُن :- بیٚ سنٛز کامہِ منٛز دخل دِیُن ۔ دوٚیمہٕ سنٛزن کتھن منٛز زنگ ژھنٛنۍ ۔ (اکھ پنجٲبۍ محاورٕ ۔ کٲشرۍ پٲٹھۍ چھنہٕ یتھ کُنۍ ونان)

اَتھ پٹھرُن :- ۱۔ اَتھ چھلُن ۔ اَتھ پاکھ کرُن ۔ ۲۔ کُنہِ پیٹھ اَتھ ڈٕررٲوُن ۔ کانٛہہ کارٕوارٕ پٲٹھۍ ہیٚچھُن یا ہیٚچھناوُن ۔

اَتھ پٲز :- اَتھوٕ سٟتۍ آب واب پاژُن ۔ کانٛہہ ترٕ چیز کُنہِ بانہٕ منٛزٕ اَتھوٕ سٟتۍ کڑُن ۔

اَتھ پشُل :- ۱۔ یَس اَتھ پشلۍ آسَن یَس اَتھ نَرٕم آسَن ۔ ۲۔ زٲوِج کٲم زانَن وول ۔ ۳۔ کوٚژھ رَٹَن وول ۔ یَس کوٚژھ رٹنہٕ باپتھ اَتھ پتھ کُنٕے آسہِ ۔

اَتھ پشجار :- ۱۔ (کٲم کرنس منٛز) اَتھ نَرٕم آسٕنۍ ۔ اَتھ پشلۍ آسٕنۍ ۔ ۲۔ اَتھ کامہِ ہُنٛد زٲوِجار ۔ ۳۔ کوٚژھ رَٹہِ پٕچ ہال ۔

اَتھ پلوٚن :- نَرِ ہِنٛدِ زٕ کھٕرِ یا تھزٕرِ یتِس نٕرواتہِ تیوٚت دوٗر ۔

اَتھ پلوٚن کرٕنۍ :- کانٛہہ چیز بیترٕ اَتھو پیٹھی پلناوِ پلناوِ بروٚنٛہہ کُن پکناوُن ۔ اَتھو پیٹھی رٔٹۍ رٔٹۍ کانٛہہ چیز بیترٕ سارُن ۔

اَتھ پلوٗن :- کُنہِ جایہِ اَتھ واتناوُن ۔ کانٛہہ چیز تیوٚتے ہیوٚر یا دوٗر یوٚت تتھ اَتھ واتہِ ۔

م : دارِ پیٹھٕ کنہٕ دَرِ تام چھُ اَتھ پلوٗن یوٚ تا ۔

اَتھ پور :- بوٚڈٕتہٕ اَتھ ووتھ ۔ آسَن وول یَس اَتھ ووتھ آسہِ ۔ کوٚنٛڈ آسہِ نہٕ ۔

اَتھ پوٚربر :- اَتھ وَژھر ۔ اَتھ ساوبر ۔ اَتھ پوٚر آسُن ۔ اَتھ ووتھ آسُن ۔

اَتھ پوٚٹھ :- یَس پوٚٹھ اَتھ آسہِ ۔ اوٚرکٲرۍ گرجان تہٕ رُت کٲرۍ گر ۔ زانَن وول کٲرۍ گر ۔

اَتھ پوٚل :- یَس اَتھ ڈیوٚل آسہِ ۔ یَس کمزور اَتھ آسہِ یَس نہٕ اَتھن زور آسہِ ۔ یَس نہٕ اَتھ دوٚر آسہِ ۔

اَتھ پیٹھی :- جلدٕ ۔ جَل جَل ۔ وُچھان وُچھان ۔ ڈٟستۍ وٕلۍ وٕلۍ ۔

اَتھ پیٹھی تارٕنۍ :- وُچھان وُچھان تہٕ بےٚ شوٚنکۍ پٲٹھۍ ژھلرُن ۔ دوکھہٕ دِیُن ۔ بازۍ تارٕنۍ ۔

اَتھِ پٹھ تھوُن :- ڈوٗ کھ کرُن۔ وقتہٕ وقتہٕ حاجتھ کڈُن۔ رَچھن بڈُرن۔ سر پرستی کرٕنی۔

اَتھِ پوزِیٛاری (براری) کھسُن :- وُچھان وُچھان کانٛہہ چیز بروٗنٹھہٕ کنہٕ غآب گژھن۔ یُس چیز اَتھِ تلہٕ دزٕ اوسہٕ روٗدنہٕ پٔتِن۔

اَتھِ پژٕون :- ا۔ یَس اَتھِ پژٕنیٛ آسَن۔ یَس اَتھ سفید تہٕ صاف آسَن۔ ۲۔ یُس کامہِ کارس منٛز بدیانتی کرِنہٕ۔ یَس اَتھِ صاف آسہِ۔

اَتھِ پیٛور :- یَس صاف اَتھِ آسہِ۔ یَسنٛز اَتھِ کاٗم صاف آسہِ۔ یِسندِ اَتھِ تلہٕ کاٗم صاف نیرِ۔ اَتھِ پشُل۔

اَتھِ پیٛود :- واُقف ژوٗر یُس آلوٗ منٛز چیز کڈی کڈی نیہِ۔ پےٚ پرٕ دِ ژوٗر۔

اَتھِ پیٛون :- اَتھِ منٛز ؤسی پیٛون۔ اَتھِ منٛز یلہٕ گژھن۔ اَتھِ تلہٕ نیرِتھ ژلُن۔ اَتھِ تلہٕ گژھن۔ پانس نِش نہٕ روزُن۔

اَتھِ پھٔٹنی :- اَتھن پھراٹہ گژھنہٕ (ترٕ ورِ ستی)

اَتھِ پھٔرنی :- کانٛسہِ ہندی کنی نوقصان واتُن۔ کانٛسہِ ہندِ ؤسی واتُن۔

اَتھِ پھٔش :- اَتھِ ستی پھٔش دِیُن۔ اَتھِ ستی وتھراوُن۔ اَتھِ ستی ڈُون۔ اَتھِ لاگُن۔ اَتھِ ستی سارُن۔

اَتھِ پھٔلنی :- کاٗم کری کری اَتھِ ژھٔنی۔ کُنہِ کامہِ منٛز اَتھے یِٲتی ژھٔلنی تہٕ لارُن نہٕ کینٛہہ۔

اَتھِ پھٔنڈ :- اَتھِ ستی ژیٛٹھ (دیُن)۔ اَتھو ستی لایہ لاے (کرٕنی)۔ دوگٔمن تہٕ مُکٔن پٹھ (واتُن)

اَتھِ پھٔنڈٕنی :- (اوزار وبرٕ ھے آسنہٕ کِنی) اَتھو ستی مُشکل کاٗم کرٕنی۔ سو کاٗم کرٕنی یمہِ ستی اَتھ ژھٔنہِن۔

اَتھِ پھھور :- ا۔ اَتھِ نہٕ نرم آسُن۔ اَتھس گنٛڈی ہوی آسنی۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) سُہ یَس ژوٗرِ ہُند عادتھ آسہِ۔ سُہ یَس ژوٗرِ کُناسہِ۔ یَس نوٗھس ژونگ آسہِ دزان۔ یَس ژوٗر پوٗ آسہِ۔

اَتھِ پھٔھر بر :- اَتھِ پھھور آسُن۔ ژوٗرِ پوٗ۔ ژوٗرِ کُن آسُن۔ ژوٗرِ ہُند عادتھ آسُن۔ نوٗھس ژونگ دزان آسُن۔

اَتھِ پھالونی :- کاٗم کری کری اَتھِ خراب گژھنی (کرٕنی) تہٕ لارُن نہٕ کینٛہہ تہِ۔ جٔکھی جٔکھی تہٕ نہٕ کینٛہہ حاصِل یُن۔

اَتھِ پھٔری شر :- ا۔ اَتھِ پھُھر آسُن۔ ۲۔ پانٔس کُیت کوٚنڈ آسُن۔ ۳۔ اَتھِ ؤچھن آسُن (گریسن)

اَتھِ پھٔریٛش :- ا۔ اَتھِ پھُھر۔ یَس اَتھِ پھھری آسن۔ ۲۔ کوٚنڈ۔ مُچھ ژہَن وول۔ کوٚنجوٗس۔ ۳۔ اَتھِ وُچھن۔ یَس بیٚیس پٹھ اَتھِ ؤتھی ؤتھی گژھن۔

اَتھِ پھُسر اوُن :- کُنہِ مالس منٛز ہبنہٕ یُن۔ کُنہِ اَکِس کامہِ منٛز بند گژھنہٕ ستی بیٚیا کھ کاٗم نہٕ کٔرِتھ ہیٚکُن یا تمہِ باپتھ نہٕ موکل آسُن، تیٚتھ آوُر گژھن زِکلہٕ

پھرنَس روزِنہٕ وار۔

اَتھِ پھٔلی:- لوٕکٕٹ تہٕ لٲدٕ اَتھ۔ ٹاپھرِ سان تہٕ یوان وننہٕ

اَتھِ پھِرُن:- واپس لاینہٕ وٕتھُن۔

اَتھ پھِروُن:- اَتھِ ہَن ڈالنی۔ مایہٕ سان اَتھٕ ستی سارُن۔ لولہٕ سان پھَش پھَش دیُن۔

اَتھِ پھیر تھ گرٕھنی:- یِمن پیٹھ دارٕ مدار آسہِ تِم پھیر تھ گرٕھنی۔ یِیسی مَدتھ بیترِ آسہِ کوٚرمُت تَسی نہٕ اُچھن منز روزُن۔ پنہٕ نٕبن نہٕ اُچھن منز آب روزُن۔ میتھرٕ شیتھرٕ سپدٕنی۔

اَتھِ پھیرِنی:- ۱۔ اَتھن کوو گرٕھن (لگنہٕ یا غش بیترِ پنہٕ ستی) اَتھن چونکھُر گرٕھُن۔ ۲۔ پنہٕ نٕبن نہٕ اُچھن منز آب روزُن۔ مٕیتھرٕ شیتھرٕ سپدٕنی۔ اَتھِ پھیرِ تھ گرٕھنی۔

اَتھِ پھیش:- ۱۔ اَتھٕ ستی نُہناوُن۔ اَتھٕ ستی پھَش دیُن۔ اَتھٕ ستی وتھراوُن۔ اَتھٕ ستی ڈُوُن۔ ۲۔ اَتھک ماچھرُن لیٚوِتھ نٕین۔ اَتھٕ ستی لیٚوٕنی دِنی۔

اَتھِ پھیشنی:- افسوٗس کھیٚون۔ سَخ پشتاوُن۔ اَتھن ژٕلِ ہٕنی۔ اَتھ موٚرٕنی۔

اَتھِ پھرٛ وٗست، اَتھِ پھرٛ وٗژ:- ۱۔ یُسنٕدٕ اِتھٕ رُت نیرِ۔ سُہ یُس ییٚتھی کارس اَتھ لاگہِ تَتھی شوٗب ییہِ۔ یسنٕدس اَتھس برکتھ آسہِ۔ ۲۔ یسنٕدس اَتھس شفا آسہِ۔

اَتھِ پھرٛ یٕژر:- ۱۔ اَچھ باگوٚانی۔ پھرٛ یٕژ اَتھٕ

آسنی۔ تِتھی اَتھ آسنی زِ یٚیتھی کارس لاگِ زِ تِتھی ییہِ شوٗب۔ ۲۔ اَتھن ہُند شفا۔

اَتھ پھیار:- ۱۔ اَتھٕ منز رَس دوٗد بیترِ کڈُن۔ ۲۔ اَتھٕ ستی مُنی کڈٕنی۔

اَتھ پھیُر:- ۱۔ اَتھٕ ستی گنز راوُنس منز غلطی۔ ۲۔ اکہِ اَتھک چیز بیترِ دِوٗ یمس اَتھس تارُن۔ (تھکنہٕ بیترِ وزِ) اَتھٕ بدلُن۔

اَتھِ تنگ:- اَتھٕ ژھوٚر آسُن۔ اَتھس منز نہٕ کینٛہہ آسُن۔ خرچس کیُت نہٕ کھلہٕ ڈُلہٕ پٲنسہٕ آسُن۔ چنٛدٕ چھوٚن آسُن۔ غرٖیبی آسنی۔

اَتھِ ترُن:- ۱۔ سَر داتھ۔ ۲۔ مایہٕ روٗس، چھوٚلمُت۔ ہوٚندٕر۔ ۳۔ اَتھِ شٕہٕل؟ (گرٕیرن)

اَتھِ ترٕنیار، اَتھِ ترٕنبر:- ۱۔ ہٕندریر۔ مایہٕ ہُند اَباد، چھوٚلمُت آسُن۔ ۲۔ اَتھس ہُند شٕہجار (گرٕیرن)۔ اَتھِ شٕہٕل آسُن۔

اَتھِ ترٕٹھ:- صاف۔ چوکس منز بانہٕ بیترِ وتھراوٕنک پکو۔

اَتھِ تُلِتھ دیُن:- ۱۔ بے روک پٲٹھی دیُن۔ پیٹھٕ کنہٕ دیُن۔ ۲۔ کُنہِ چیز کہِ ڈیر پیٹھ کانٛسہِ موٚتھ کھنٛڈٕ تُلِتھ دِنی۔

اَتھِ تُلُن:- ۱۔ اَتھٕ تھوٚدٕ تھوٚن۔ ۲۔ وُژھ کرُن۔ مِ: تُل سٲ جَل جَل اَتھ۔ ۳۔ ٹھاکھ کرنہٕ باپتھ اَتھ ہیوٚر کُن کرُن (گرٕیرن) مِ: یِتھے بتہٕ بروٚنٛہہ کُن اوٚنہکھ تیٚتھے تُل تِمو سارِوے اَتھ۔

اَتھِ تول:- اَتھہٕ سٟتؠ وَزٕن کرُن۔ اَتھہٕ سٟتؠ وَزنُک اندازٕ لگاوُن۔ اَتھہٕ سٟتؠ دَر کرُن۔

اَتھِ ترٛاوُن:- ۱۔ یلہٕ ترٛاوُن۔ یلہٕ ژھٕٹُن۔ آزاد کرُن، گرٛھنہٕ دیُن۔ ۲۔ کُنہِ مالس یا کامہِ اَتھہٕ ژھٕٹُن، منٛزاژُن۔

اَتھِ ترٛوٗش:- اَتھہٕ ژٕچھُن۔ یَس لاینہٕ باپتھ اَتھِ ژٕتھی ژٕتھی گژھِ۔

اَتھِ ترٛوو:- یَس اَتھِ ووٗتھ آسہِ۔ یَس اَتھِ یلہٕ آسہِ۔ (لوٗکن خاأراتھ دِنہٕ باپتھ یا خرٕچ کرنہٕ باپتھ) بخشأیش دِنہٕ وِزِ یُس نہٕ پتھ بروٗنہہ وُچھِ۔

اَتھِ ترٛوٗشر:- اَتھہٕ ژٕچھنیار۔ ژٕنڈ چار دِنس پٮ۪ٹھ تیار۔

اَتھِ تھَر:- ۱۔ اَتھِ ٹٔنٛگؠ۔ اَچھ تھرِ تھرِ۔ راشہِ۔ ۲۔ ہمتھ نہٕ آسنہٕ کِنؠ اَتھِ ٹٔٹُن۔ ۳۔ گوناہ یا پاپھ کرنہٕ وِزِ اَتھُن نٔتھ اَژٕنؠ۔

اَتھِ تھأنٛتھر:- یُس اَتھِ تھأنٛتھران آسَن۔ یَس اَتہٕ نٔشان آسَن (چھأر آسنہٕ کِنؠ، خوف آسنہٕ کِنؠ)

اَتھِ تھأنٛتھر بر:- اَچھ بانٛبر۔

اَتھِ ٹھُر:- اَتھہٕ سٟتؠ بناوُن (کرٛالہٕ سُند ژٕزیٚچہٕ پٮ۪ٹھ کھارنہٕ روٗستُے یا قالٕبہٕ ورأیی)۔ بانہٕ، پوٗتُل بیتر اَتھہٕ سٟتؠ یوت بناوُن۔

اَتھِ ٹھُرٕنؠ:- (ہرکران) اَتھِ گلہٕ ناوٕنؠ۔

اَتھِ ٹھُرُن، اَتھِ ٹھُر بر:- اَتھہٕ سٟتؠ میٚژٕ یو بانہٕ بیترِ بناوُن تٔگُن۔

اَتھِ ٹوکھ:- اَتھِ دَب۔ ٹیٚنڈؠ دَب۔ ٹیٚنڈ بوٗسٟتؠ دَباوُن۔

اَتھِ ٹونگرُن:- اَتھِ چونکھرُن۔ اَتھس کوو گرٛھُن (ترٕ بیترٕ سٟتؠ)۔

اَتھِ ٹیوٗنٹھ:- اَتھِ چہٕ اوٗنٛگجہِ ہُنٛد برٛوٗنٛٹھُیم حصہٕ۔ اَتھچہِ اوٗنٛگجہِ ہُنٛد پیٹھُیم گنڈ یتھ پٮ۪ٹھ نم آسان چھُ۔

اَتھِ ٹھپکُن:- ۱۔ اَتھس نہٕ نٔتھ اَژٕنؠ۔ اَتھِ سیوٗد روزٕنؠ۔ (زأوِج کأم کرنس پٮ۪ٹھ)

۲۔ اَتھِ دَرُن، اَتھِ سبدَن (کینٛہہ ہیٚچھنہٕ باپتھ)

اَتھِ جَتھ:- اَتھس آٮ۪تؠ گٔنٛزٕ وال۔

اَتھِ جٕژٕل:- یَس اَتھس گنٛزٕ وال آسَن۔ یَس اَتھس والہٕ گنٛبر آسہِ۔

اَتھِ جوٗرِتھ:- گٔلؠ ژٕگنٛڈِتھ۔

اَتھِ چار:- اَتھُک دَباو۔ اَتھُک زور۔

اَتھِ چیٚر:- اَتھُک سخ دَباو۔ اَتھُک چار۔ اَتھہٕ سٟتؠ زورٕ دَبأوِتھ سرٛیٚہہ کڈُن۔ اَتھِ دَبأوِتھ ترٛ ماڈ، شیٚر بیترٕ کڈُن۔

اَتھِ چونکھرُن:- ترٕ بیترٕ سٟتؠ اَتھس کوو گرٛھُن۔ اَتھس وایٚیُن۔ اَتھِ کاورُن۔ اَتھِ ژٕمٹُن۔

اَتھِ چھکھ:- اَتھہٕ سٟتؠ چھکُن، اَتھہٕ سٟتؠ پرٕتھ طرفہٕ وَہراوُن اَتھہٕ سٟتؠ بٕرتھ دیُن۔ بیوٗل بیترِ۔

اَتھِ چھلُن:- ۱۔ اَتھِ پٔتھرُن۔ اَتھِ پانہٕ سٟتؠ صاف کرُن۔ اَتھس پونٛؠ بیترٕ ترأوِتھ مُل ماچھرٕ ٹٔلُن۔

۲۔ (ورگہٕ پأٹھؠ) وومید ترٛاوٕنؠ۔ براَنتھ نہٕ روزٕنؠ۔

اَتھِ چھاٗنی :- پَرنہٕ یا شُپہِ بیترِ بدل اَتھہٕ سِتی یوت چھانُن ۔ ژھٔٹھ دِتھ زالو مُنزٕ کڈُن (ژھوٹھ الگ کرنہٕ باپتھ)

اَتھِ چھکھ :- اَتھِ پٔٹھ وٕ ژھمرٕ یا اَتھہٕ سِتی دِژمٕرٕ چھکھ ۔

اَتھِ چھوٗل تہٕ میٔتُرٕت ژوٗل :- مَطلب دژاوٕژنہٕ کانٛہہ تہٕ بہٕنہٕ کانٛہہ ۔ م: کھبتھ چتھ تہٕ لگو ۔

اَتھِ چھوٗن :- ا۔ یَس ژٕھری اَتھہٕ آسَن ۔ یَس اَتھِ چھٔنی آسَن ۔ یَس نہٕ اَتھن منز کینٛہہ آسہِ ۔ یَس نہٕ کینٛہہ آسہِ ۔ مُفلِس ۔ واولَد ۔

۲۔ خاٗلی اَتھو، کینٛہہ اَننہٕ ورأیی ۔ م: اَتھِ چھٔنی ۔

اَتھِ چھونٛپ :- ا۔ اوٗنگجن تہٕ ۂرِس منز باگ اَتھک پیٹھِم حصہٕ ۔ ۲۔ اَتھہٕ سِتی گلہٕ (کرُن) ۔

اَتھِ چھومبہٕ :- ا۔ اَتھو سِتی موٗرُن (کُسیرٕ ٹُلنہٕ باپتھ دانہٕ وانہٕ) ۔ ۲۔ اَتھو سِتی کانٛہہ ژیٹُن، دَگن ۔ اَڈ مور کرُن ۔ وَرٕگہٕ اَتھو سِتی دِنتھ ترٛاوُن ۔

اَتھِ چھونبر :- اَتھٕچ تنگی ۔ ژٕھری اَتھہٕ آسنی ۔ اَتھَن منز نہٕ پاٗنسہٕ آسُن ۔ اَتھِ ژھوٹ آسُن ۔

اَتھِ دَرُن :- ا۔ اَتھس ہاٗل گژھنی ۔ کامہِ کارس منز اَتھہٕ سدُن ۔ ہاٗل گرِتھ کانٛہہ کاٗم ٹھیکھ کرٕنی تگٕنی ۔ لیکھنس کرنس کیٛت اَتھِ ٹھیکرُن ۔

۲۔ کاٗنسہٕ لاٗیِنس پٔٹھ ہلُن ۔

اَتھِ دَگ :- ا۔ اَتھہٕ سِتی دَگن ۔ اَتھہٕ سِتی ژیٹُن یا ماٗنڈُن ۔

۲۔ اَتھس دادِچ دَگ ۔ اَتھس داد سِتی لگُن ۔

اَتھِ دارُن :- یَس مَنگنہٕ باپتھ اَتھِ دارنس ہاٗل آسہِ ۔ یَس اَتھِ آسہِ داران ۔ یٔمی مَنگنس پٔٹھ آسہِ تھوٗومُت، بَچھوٗن ۔

اَتھِ دارُن :- کانٛہہ چیز رَٹنہٕ باپتھ اَتھِ کڈُن ۔ منگُن، مَنگنس روزُن ۔ بَچھُن ۔

اَتھِ دٕرُن :- اَتھس ہاٗل کرٕنی ۔ تھَپہٕ یا ژوٗرِ بیترِ پٔٹھ تیار روزُن، ہلُن ۔

اَتھِ دٕج :- واژٕ سِتھٕر صاٗفی ۔

اَتھِ دٕچھنہٕر :- ا۔ اَتھِ دٕچھُن آسُن ۔ اَتھِ تُلنس تیار آسُن ۔ لایہِ نَس پٔٹھ تیار آسُن ۔ ۲۔ اَتھِ ژوٗ تربر (گریرِن) ۔

اَتھِ دٕچھُن :- ا۔ یَس بیٛین پٔٹھ اَتھِ وٕتھی وٕتھی آسَن گژھان ۔ ۲۔ اَتھِ پھٕھُر ۔ یُس اَتھِ آسہِ ماران ۔ یَس اَتھِ پوٗ آسہِ (گرٕیرِن) ۔ ۳۔ اَتھِ ژوٗ ترٕ (گریرِن)

اَتھِ دِنٛن :- ا۔ اَتھہٕ سِتی پلوٗس بیترِ گرد کڈٕنی ۔

۲۔ اَتھِ پٔٹھ یا اَتھِ منز کینٛہہ دِنتھ ترٛاونٛچ کاٗم ۔

اَتھِ دٕنٛن :- ا۔ اَتھِ زورٕ ہلاونہٕ سِتی نٛچ گرد بیترِ ہٹاوٕنی ۔ زورٕ سان ہلاوِتھ اَتھِ صاف کرُن ۔ ۲۔ اَتھَن بَمبر ہوی پٔینی ۔ اَتھِ تہٕ تہٕ لاگُن ۔

اَتھِ دوٗنی :- اَتھو سِتی دوٗنُن ۔ اَتھو سِتی مُژراوی مُژراوی ترٛاوُن (پھمب بیترِ) اَتھو سِتی صاف کرُن، اَتھو سِتی کتہٕ نَس لایق یا پلون

برنس لایق بناوُن۔

اَتھ دۄر:- ا۔ یَس ئرِ تہٕ مضبوٗط اَتھ آسَن۔ ۲۔ یَس کاٗرِ گر اَتھ آسہِ۔ ۳۔ یَس لاینَس پیٹھ اَتھ دَریوٗمُت آسہِ۔ اَتھ ئچھُن۔

اَتھ دِین:- ا۔ اَتھ ٕستی مَدَتھ کرُن۔ ہلہٕ کرُن۔ کانٛہہ گوٚب چیز بیترِ تھوٚد تُلنس منٛز بیٚیس پکرُن۔ اَتھ رۄٹ کرُن۔ ۲۔ اَتھ مارُن۔ ژۄ رِہتھ ژُلُن۔

اَتھ ڈَکھ:- ا۔ ڈَکھ راونہٕ باپتھ کانٛہہ چیز مثلن لۄر بیتر ۲۔ کُنہِ چیزس اَتھک ڈۄکھ (تھوُن)۔

اَتھ ڈَلُن:- ا۔ اَتھ اورٕ یور گژھُن۔ تھپھ نیرِتھ گژھنی۔ ۲۔ کامہِ اَنٛدرٕ رنہٕ اَتھ ڈَنٛجہِ روزُن۔ اَتھ ڈنٛجہِ نہ روزنہٕ کُنی کاٗم ہچ کٕج گژھنی۔

اَتھ ڈالُن:- ا۔ مایہِ سان پیٹھی کُنی اَتھ پھرناوُن۔ پھَشہِ ہَن پھَشہِ ہَن دِنی۔ ۲۔ اَتھ ٕستی شیرُن۔ ۳۔ اَتھ پھرِ وِتھ دود دَگ ژٔلراوُن۔ ۴۔ کاٗم نہٕ وارٕ پاٗٹھی کرنہٕ دِنی۔ کامہِ منٛز وَتھ راوٕرٕنی۔

اَتھ ڈٕکھرُن:- پننہٕ نشہِ بچنہٕ باپتھ اَتھ دِین۔ اَتھ ٕستی ڈۄکھ دِین۔

اَتھ رٹُن:- ا۔ اَتھس تھپھ کرٕنی۔ اَتھ رۄٹ کرُن۔ مَدَتھ کرُن۔ ۲۔ بچاوُن، سر پرستی کرٕنی۔ ۳۔ کُنہِ کامہِ نِشہِ رُکاوُن۔ ٹھاکھ کرُن۔ ۴۔ اَتھ پتھ تھوُن۔ ۵۔ (رۄ وکران یا نۄن وِزِ) اَکھاٗ کِس اَتھس تھپھ کرِتھ روزُن۔

اَتھٕ رَنٛدٕ:- چھانہٕ سُنٛد اَکھ اوزار۔ زٕتھپہ کرِتھ اَکھ رَنٛدٕ ییمہِ ٕستی زٕیچھن پچن تہٕ کرَہن بیترٕ برٕچھِ تُلان۔

اَتھ رَنٛگنی:- ا۔ اَتھَن رَنٛگ کرُن۔ ۲۔ رَنٛگہٕ ٕستی اَتھ ووزلاوٕنی۔ ۳۔ کانٛہہ کاٗم اَڈٕرٕنی۔ ۴۔ بیٚچھِ نَس پیٹھ دَرُن۔ ۵۔ کُنہِ ناکارٕ کامہِ پیٹھ دَرُن۔

اَتھ راوٕرُن:- ا۔ اَتھ کھوٚٹھ گژھُن یا ژھٕنُن۔ ۲۔ کاٗرِ گر اَتھ نہٕ روزُن۔ اَتھ ڈَلُن۔ ۳۔ اَتھ منٛزٕ راوُن، اَستھ راوُن۔

اَتھ راوُن، اَتھ راوٕرُن:- ا۔ اَتھ منٛزٕ ترٛاٗوِتھ ژٕھنُن۔ ۲۔ اَتھ کھوٚٹھ کرُن۔ ۳۔ ہونَر راوٕرٕنی۔ کسب راوٕرُن۔

اَتھ راٗچھ:- وَتہِ ہُنٛد ٕستی وول۔ تَس یوان وَننہٕ یُس راٗچھ کرنہٕ باپتھ سفرس بیترِ منٛز ٕستی ییہِ تُلنہٕ۔

اَتھ رُو:- اَتھ ٕستی تھَل کرٕنی۔ اَتھ ٕستی نِہالی کرٕنی۔ اَتھ ٕستی رُوُن۔ اَتھ ٕستی وَوُن۔ (کُل بیترِ)۔

اَتھ رۄ زِتھ گژھنی:- ا۔ کانٛہہ کاٗم بیترِ کران کران اَتھ روٹہٕ گژھنی۔ ۲۔ باٗگران باٗگران اَتھ تھوُن۔ ۳۔ تِتھ حالتھ گژھنی زِ اَتھے وو تھَن نہٕ۔

اَتھ رۄٹ:- مَدَتھ، حاجتہٕ وِزِ اَکار بَکار یُن۔ سَر پرستی، اَتھ پیٹھ تھَوُن۔

اَتھ رۄن:- ٹُنٛڈٕ یَس اَتھ کھوٚٹھ زَد آسہِ۔ اَتھو رۄس۔

اَتھ زَدَل:- یَس اَتھَس زۄ د آسہِ۔ یُس پزنہٕ پیٹھی خرچاوان آسہِ۔ یَس نہٕ پاٗنسہٕ روزِ۔

اَتھِ زَہَر :- اَتھن ہُنٛد زَہر۔ اَتھک مُشِک یا گُمہٕ بیترِ ییمہٕ سٟتؠ کُنہٕ کَس پھاۓ پھِلٕنٕس پتہٕ اَثر پیٚیہٕ۔

اَتھِ زٲٹھرُن :- ا۔اَتھ نبر واہراوُن۔ ۲۔بیٚیہِ سُنٛد مال بے جا پأٹھؠ اَتھس منٛز اَنُن۔ ۳۔لاینہٕ خٲطرِ اَتھ تُلُن۔ ۴۔پزنہٕ پٮ۪ٹھؠ بخشاۓ شہ کرنہٕ۔

اَتھ زِپر:- اَتھہٕ سٟتؠ دَکہٕ۔ اَتھہٕ سٟتؠ کأنسہٕ ہَس یا حبس دِیُن۔

اَتھ زِ :- دوشوَے اَتھ۔ زٕ اَتھہٕ۔ مِ: اَتھ زِ گرٛزھن صاف آسنؠ۔

اَتھ زِل:- ا۔اَتھس لوٗگمُت کھہہٕ۔ کشنہٕ یا دادِ بیترٕ سٟتؠ اَتھس لوٗگمُت زَخم۔ ۲۔اَتھہٕ سٟتؠ دِیُتمُت کھہہٕ۔

اَتھ زوٗد:- اَتھس گوٚداسُن۔ پزنہٕ پٮ۪ٹھؠ خرچُن۔ بے حِساب خرچُن۔ پزنہٕ پٮ۪ٹھؠ خرچُن سَببہٕ پونٛسہٕ ٹوٗنچ وبڑ ھے۔

اَتھ زور:- ا۔ اَتھچ ہٮ۪کتھ۔ اَتھن ہنٛز ہٮ۪کتھ۔ ۲۔آسنک زور، آسنک دَگہٕ دَگہٕ۔

اَتھ زول:- ا۔اَتھ چَن دون اوٚنگجن منٛز باپچ جاے۔ ۲۔اَتھہٕ سٟتؠ زول دِنچ کأم یا اوٚنگجو سٟتؠ سارُن۔

اَتھ زیچھر:- ا۔زٲٹھؠ اَتھ آسنؠ۔ ۲۔اَتھ واہراوُن (کینٛہہ پانس کُن کرنہٕ باپتھ یا بیٚیس پتھوٗلی کرنہٕ باپتھ)۔ ۳۔بیٚیس للہٕ باپتھ اَتھ زٲٹھراوُن۔ کھُلہٕ ڈُلہٕ پأٹھؠ خرچ پزنہٕ پٮ۪ٹھؠ خرچ۔

اَتھ زیوٗٹھ:- ا۔یَس زیوٗٹھ اَتھ آسہٕ۔ ۲۔یَس اَتھ ووٗتھ آسہٕ۔ پزنہٕ پٮ۪ٹھؠ خرچُن وول۔ کھُلہٕ ڈُلہٕ خرچُن وول۔ یُس بیٚیس لاینہٕ خأطرِ تیار آسہٕ۔ اَتھ ژھٕن۔ یَس بیٚیس پتھ اَتھ ؤتھی ؤتھی آسن گرٛزھان۔

اَتھ ژٕپُل:- ا۔یُس اَتھن ژٕپی آسہٕ ہوان۔ ۲۔یُس کأنسہٕ کأم کرنہٕ خأطرِ اَتھ کڈوٗنے ژوٗپ پیٚیہٕ۔ یُس کأنسہٕ ہنٛزِ کامہٕ گوڈٕ پتہٕ ٹھونٛٹھ اَنہٕ۔ یُس نہٕ بیٚیس کأم کرنس گوڈٕ پتہٕ اَتھ وَتھ دِیہٕ۔

اَتھ ژاپُن:- ا۔اَتھس ژوٗپ ہیوٗن۔ ۲۔وَرگہٕ اَتھ مۄرٕنی۔ ہٕژی ژاپٕنؠ۔ گُلؠ مۄرٕنی۔ ۳۔افسوس کھیوٗن۔ ۴۔کأنسہٕ ہنٛزِ کامہٕ منٛز ٹھونٛٹھ اَنٛنؠ۔ کأنسہِ کانٛہہ کأم کرنس منٛز اَتھ وَتھ دِنؠ (گرٛزرٕسن)۔

اَتھ ژال:- ا۔منٛز اَتھک یا ماوِ ہُنٛد سَنبر۔ ۲۔تیوٗتاہ یوٗت منٛز اَتھس واتہٕ۔

اَتھ ژالُن:- کأنسہٕ ہنٛدِ زورُک تاب اَنُن۔ کأنسہٕ ہُنٛد ترٛ ؤشر برداش کرُن۔ کأنسہٕ ہنٛزِ پتھوٗلی تَل دَرُن۔

اَتھ ژانُن:- ا۔کُنہٕ کھرٕ ییٚپہٕ ویٚپہٕ منٛز اَتھ ژھٕنُن۔ ۲۔بیٚیہِ سٕنٛزِ کامہٕ منٛز زنگ ژھٕنٛنؠ بیٚیہِ سٕنٛدِس کامہٕ کارس منٛز دَخل دِیُن۔ ۳۔کانٛہہ چیز منٛزٕ کڈُن۔ خیانتھ کرٕنؠ۔

اَتھ ژٕٹھ (لیکھتھ دِیُن):- لیکھتھ دِیُن۔ یتھ نہٕ پوٚت پھیرنس یا ییب کرنس وار آسہٕ۔

اَتھ ژٕنڈ:- ا۔اَتھہٕ سٟتؠ ٹاس دِیُن۔ اَتھہٕ سٟتؠ لایُن۔

۲۔ اَتھس ٹاس یُن۔ اَتھس ژُنڈ یِنۍ۔

اَتھٕ ژٔو ژُر:۔ یَس کامہِ کیُت رُت اَتھٕ آسہِ۔ یَس اَتھٕ ژٔو ژُر ژٔو ژُر ووتھ۔ جان کاری گر۔ ہونر مَند۔ کام زانَن وول۔

اَتھٕ ژٔو ژُر بر:۔ کامہِ کارس کیُت رُت اَتھٕ آسُن۔ ژٔو ژُر اَتھٕ آسُن۔ ہونر مَندی۔ جان کاری گری۔ اَتھچ پھرتی۔

اَتھٕ ژٔوٹ ا:۔ یَس اَتھٕ ژھیۄنُمت آسہِ۔ یَس اَتھٕ ژٹنہٕ آسہِ آمُت۔ ۲۔ یُس اوزار (سامانہٕ) نہٕ آسنہٕ کِنۍ کام ہیکہِ نہٕ کٔرِتھ۔ یَس اوزارن ہِنز وہژ ھے پیٚیہٕ۔

اَتھٕ ژٔوٹ ۲:۔ ۱۔ صِرف اَتھٕ سٕتۍ کٔرِمٕژ ژٔوٹ (چکلہٕ بیلنہٕ بیترِ سٕتۍ نہٕ)۔ ۲۔ پننہٕ اَتھٕ زیُٹنمت۔ اَتھچ زِی۔ مُحنتچ کمٲے۔

اَتھٕ ژیٹھ:۔ اَتھٕ سٕتۍ ژیٹن یا دوگ دیُن (مۄہلہِ یا ژھوٹہٕ ورأے) اَتھوٕ سٕتۍ کانہہ دَگُن یا ژیٹُن۔ اَتھوٕ سٕتۍ مار دیُن۔

اَتھٕ ژبل:۔ اَتھٕ سٕتۍ ژبلُن۔ اَتھٕ سٕتۍ ژبل دِتھ تھوُن۔ اَتھٕ سٕتۍ سُٹُن (کینہہ کُنہِ بانس یا ٹھیلس بیترِ منز)

اَتھٕ ژَھٹھ:۔ اَتھٕ سٕتۍ ژھٹُن۔ اَتھٕ سٕتۍ ژَھٹھ کڈٕنۍ، (شُپہٕ بیترِ سٕتۍ نہٕ)۔

اَتھٕ ژھربر:۔ اَتھٕ چھونبر۔ ناداری۔ اَتھِ نہٕ کینہہ آسُن۔ اَتھس منزٕ نہٕ پوٚنسہٕ ٹۄنک آسُن۔ وقتہٕ وِزِنہٕ پوٚنسہٕ آسُن۔

اَتھٕ ژھَل:۔ اَتھٕ یٔنڈر۔ اَتھٕ جُنڈر۔ اَتھچ کَل یا مِشین۔ تور یا قُلف بیترِ یَتھ مٕژرَنہٕ باپتھ ژھَل آسہِ، کُنز پیٚپس نہٕ لاگنۍ۔

اَتھٕ ژٔھر:۔ وٕہرتھ تہٕ ووٕ گنۍ کٔرٕ نڈ۔

اَتھٕ ژھانٛڈ:۔ اَتھٕ سٕتۍ سارِتھ وُچھُن۔ اَتھٕ سٕتۍ وُچھُن۔

اَتھٕ ژُھٹُن:۔ ۱۔ کُنہِ منزٕ اَتھٕ والُن یا تژاوُن۔ ۲۔ ورگہ پَنہٕ نس اَتھس منز نیُن۔ پانس تَل اَنُن۔ ۳۔ دَخل دیُن۔ زَنگ ژھنۍ۔

اَتھٕ ژھوٚٹ:۔ ۱۔ یَس لوٚکٹ اَتھٕ آسَن۔ ۲۔ ورگہ کوٚنڈ۔ کوٚنجوٗس۔

اَتھٕ ژھوٚٹ تہٕ زیوٚ زیوٚٹھ:۔ ۱۔ یُس وَنہٕ سبٹھاہ تہٕ کرِکم۔ یُس اَتھوسوٚت تہٕ کَتھو تیز آسہِ، یُس دِیہ کم تہٕ تھیکہِ سبٹھاہ۔ ۲۔ یُس لبکہٕ تھوکے یا ژارِ تہٕ پوشہِ نہٕ۔

اَتھٕ ژھوٚر:۔ یَس ژٔھری اَتھٕ آسَن۔ نبدور۔ اَتھٕ چھوٚن۔ یُس نہٕ وقتہٕ کٲری پاٚنسہٕ نیرِ۔ یَس نہٕ اَتھس منز پوٚنسہٕ ٹۄنک آسہِ۔

اَتھٕ ژھوچر:۔ اَتھٕ ژھوٚٹ آسُن۔ کوٚنڈ آسُن۔ صوٚرتھ نہٕ آسنہٕ کِنۍ کہے خَرچتھ ہکُن۔

اَتھٕ سَگ:۔ اَتھٕ سٕتۍ سَگ دیُن۔ اَتھٕ سٕتۍ گُلن بیترِ پوٚنۍ دیُن (کُنہِ بانہٕ بیترِ سٕتۍ نہٕ)۔

اَتھِ سارُن:- ا۔ اَتھِ ستی سۆمبرتھ اَنُن۔ اَتھِ ستی اکہِ جایہِ ژُلتھ بیٚیِس جایہِ ترٛاوُن۔ اَتھِ ستی اکہِ جایہِ پٕٹھ بیٚیِس جایہِ واتناوُن۔ ۲۔ اَتھِ ستی سأرِتھ وُچھُن۔ اَتھ پھِر وَنہٕ ستی وُچھُن۔

اَتھ سأر:- ا۔ اَتھِ لاکھ۔ اَتھِ ستی سۆمبرتھ۔ اَتھِ ستی اکہِ جایہِ ژُلتھ بیٚیِس جایہِ ترٛاوُن۔ ۲۔ اَتھِ ستی سأرِتھ وُچھُن۔ اَتھ پھِر وَنہٕ ستی وُچھُن۔

اَتھہٕ ستٕن:- ا۔ أتھی۔ اَتھہٕ کہِ مَدتہٕ ستی۔ اَتھہٕ کہِ زٲری یہِ۔ ۲۔ اَتھہٕ لأگتھ۔ اَتھ لاگنہٕ ستی۔

اَتھہٕ ستی:- أتھی۔ اَتھ لأگتھ۔ اَتھ لاگنہٕ ستی۔

اَتھ سوو:- ا۔ آسَن وول۔ صۆرٕ زٕ وول۔ یَس اَتھس منٛز پوٗنسہٕ ٹۆٹھ آسہِ۔ ۲۔ یَس اَتھ وۆتھ آسہِ۔ یُس پانہٕ اَستھ بُستھ بیٚین تہِ دِوان آسہِ۔

اَتھ سٕیٚز:- ا۔ اَتھس نہٕ ہُنر آسُن۔ وَرگہٕ: یٕتھ اَتھس نہ سواد آسہِ۔ رَنہٕ نٕس منٛز اَچھ بےٚ مزٕگی۔ جان نہٕ رَنُن تگُن۔ ۲۔ یٕتھ اَتھ ییٚمہِ تلہٕ نہٕ سوندرتہ رٕزٕ کأم نیٚرِ۔

اَتھ سبزٕ ر:- (ل۔م): اَتھ سیوٚد آسُن۔ ا۔ اَتھِ ستی کینٛہہ سیوٚد کَرُن۔ اَتھ ستی کینٛہہ سبزٕ ر راوُن۔

اَتھ سیوٚن:- ا۔ (ل۔م): یَسندِس اَتھس ہُنر آسہِ نہٕ، تہِ گوزِ اَتھِ ستی رٕنہِ ہٕنس آسبس نہٕ سواد۔ ۲۔ ورگہٕ پأٹھی: یَسٕنزِ کامہِ کانٛہہ خاص صِفتا آسہِ نہٕ۔ یَسٕنزِ کامہِ کانٛہہ خاص شۆب آسہِ نہٕ۔

اَتھ شَر:- اَزٲنٕس اَندر غلطی گژھٕنۍ۔ بےٚ خبری اَنٛدر اَتُر گژھُن۔

اَتھِ شَلکھ:- اَتھِ ستی لایُن۔ کَتھو ستی یوت نہٕ اَتھو ستی سیٚز راوُن۔ م: کَتھ شَلکھ۔

اَتھ شٕہُل:- ا۔ یَسندِ اَتھ شیٚہجار ولتہِ، موکھ واتہِ، راحت واتہِ۔ ۲۔ یَس اَتھس شفا آسہِ۔ ۳۔ یَسندِ اَتھ جأنی ییہِ۔

اَتھِ شوٚد:- صاف اَتھ وول۔ یَسٕنز کأم صاف آسہِ۔

اَتھ شوزَر:- اَتھ صاف آسُن۔ اَتھ پاکھ، پُوٗترٕ آسُن۔ اَتھ کامہِ ہٕنز صَفأیی۔

اَتھ شیٚہجار:- شہُل اَتھ آسُن۔ اَتھک شفا۔ اَتھک رٕزر۔ کامہِ بَرکتھ نیٚرٕنۍ۔ یَتھ اَتھِ ژٕھنۍ زِ سو کأم کھسنۍ (کُلی وَنٕس یا مورہ آنٛچار بَرنٕس رُت پھَل نیٚرُن۔

اَتھ شیٚہلاوُن:- سختی وِزِ پکرُن، راحت واتناوُن۔ سوکھ دِیُن۔

اَتھ شیٚہلُن:- ا۔ اَتھک پھکھ (گاڑ واڑ پٕٹھر اونہٕ ستی) م: ژٕمہِ لاگ اَتھ اَتھہِ ژٕےٚ چھےٚ گاڑ پٕٹھر مٕژٕ اَتھ لارِچون اَتھ شیٚہلُن۔ ۲۔ کامہِ منٛز کانٛہہ پکرُن۔ کأنسہِ ہُند اَتھ روٗٹ۔

اَتھ شرٛاکھ:- مازٕ نکراوٕ چ شرٛاکھ (اَتھ مُقابلہٕ چھےٚ کھشہِ شرٛاکھ ییٚمہِ ستی کھشی یوت کران چھِ)

اَتھِ صاف:- ا۔ یَس صاف اَتھ آسُن۔ ۲۔ یُس

صاف کأم کرٕان آسہٕ ۔ یِسٕنز کامہٕ نہٕ نوٗقص
آسہٕ ۔ یِسٕنز کأم بےٚ داغ آسہٕ ۔ ۳۔ یُس نہٕ
ژٔور آسہٕ ،یَس نہٕ اَتھ پوٚ آسہٕ ۔

اَتھ کڈُن :- ۱۔ اَتھ کُنہِ منٛز نبر کڈُن ۔ ۲۔ اَتھ ہٕتی
کأم پوٗرٕ کرٕنی (خاص کٔرِتھ کانٛہہ زأوِج کأم)
۳۔ عملہِ منٛزٲنُن ،ورتاوس اَندرٲنُن ۔

اَتھ کرٕنی :- ۱۔ یَلہٕ ترٛاوٕنی ۔ ۲۔ قبضہٕ اَندرٕ ترٛاوٕنی ۔
۳۔ اڈلیوٗک کرُن ۔ چھٹہٕ کرٕنی ، چھوٗٹہٕ کرٕنی
(کانٛہہ بٔرژیا وأل وینٛی)

اَتھ کرُن :- ۱۔ یَلہٕ ترٛاوُن ۔ اَتھ منٛز ترٛاوُن ۔ گرٛشہٕ
دیُن ۔ ۲۔ اَتھ ہاوُن ، اَتھ تُلُن ۔ اَتھو ہٕتی لایہٕ
لاے کرٕنی ۔

اَتھ کانٛبر :- ۱۔ اَتھَس مأنٛژھن ہیوٗ گوٗمُت آسُن ۔
۲۔ بےٚ باش اَتھ آسُن ، اَتھچ بےٚ ربطی ، کوکور
اَتھ آسُن ۔ ۳۔ اَتھَس لانٛج آسُن ۔ کأم نہٕ
وارٕج آسنی ۔ اَتھک ٹوٹُن ۔ کامہِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ
کھرٛیُن ۔ ۴۔ ژٔور ، زأر ۔

اَتھ کایُر :- یَس اَتھن ہکبتھ آسہٕ نہٕ یَسنٛد اَتھ نہٕ
کأم نیرِ ۔ آلژی ۔

اَتھ کأورٕنی :- اَتھن چونٛگھر گوٚھن ۔ اَتھن ٹونٛگر
گوٚھن ۔ اَتھن کوو گوٚھن ۔

اَتھ کأوربر :- اَتھن ہُنٛد چونٛگھر ۔ اَتھ واے ۔

اَتھ کون :- ۱۔ یِسٕنز کأم نہٕ صاف آسہٕ ۔ یِسٕنز کامہٕ نہٕ
شوٗب نیرِ ۔ یَس کامہ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ پھٔش
ییہٕ ۔ ۲۔ ژٔور ژٹُل ۔

اَتھ کرٕہٕنٛز تہٕ بُتھ سفید :- جان بُتھِ گونہگار ۔ مُ:
گبہٕ بُتھِ رامہٕ ہوٗن ۔

اَتھ کرٕہٕنٛز گرٛشٕ ھنٛز :- ۱۔ کارٕ کرٕی کرٕی اَتھن مٕلے
یوت لارُن تہٕ وٚتھ نہٕ کینٛہہ یُن ۔ محنت کٔرِتھ
نہٕ مُجرأہی ۔ ۲۔ دیا رورتاوٕنی تہٕ لارُن نہٕ کینٛہہ ۔

اَتھ کھٔنڈرَن :- (ل۔م) : اَتھہٕ ہٕتی کھنٛجہ کرنہٕ ۔
ورگہٕ : اَتھہٕ ہٕتی چھلہٕ پھلہٕ کرنہٕ ، نوقصان
کرُن ۔ کانٛہہ چیز کھوٹھ کرُن ۔

اَتھ کھور ، اَتھ کھور :- اَتھٕ تہٕ کھور ۔ ورگہٕ : نٔرزنگ ۔

اَتھ کھور ٹھکنٕی :- اَتھ کھور ژھیٚنتھ پینٛی ۔ کأم کرنہٕ
ہٕتی اَتھ کھور تھکنٕی ۔ سخ محنت پینٛی ۔ ورگہٕ : کأم
کٔرِتھ نہٕ وٚتھ ۔

اَتھ کھور لگُن :- اَتھ کھور لگنی ۔ ۱۔ بال بَچھ لگُن ۔
۲۔ نٔرزنگ بکار ہٕنی ۔

اَتھ کھور وَہرٕنی :- ۱۔ کھلہٕ ڈٔلہٕ وٕتھتھ بہتھ ہکُن ۔
آرامَس منٛز آسُن ۔ ۲۔ رُکاوٹ ورأے
آسُن ۔ (ورگہٕ پأٹھی) یِہُنٛد خوف آسہٕ تم تَل
کٔرِتھ بےٚ پھرُک پأٹھی زندگی گذارٕنی ۔

اَتھ کھرٛاو :- ژورٕنگی سُنٛد اَتھ بییہٕ اکہٕ قِسمٕچ کھرٛاو
یوس ژورٕنگی پکنہٕ وِزِ اَتھو ہٕتی ڈکھراوان چھُہ ۔

اَتھ کھیاوُن :- بیٚیس کینٛہہ دِتھ تَس بییہٕ تہٕ بییہٕ مکنٛج

ہاَل کرِنی یا اَتھ پٮ۪ٹھ ہلراوُن کأنسہِ پلزنہٕ ستی تَس
اَتھِ تیُتھ زِ رَولد ناوُن یتھ سُہ گرِ گرِ پتے روزِ۔
کأنسہِ کُنُج ژا پھژانیٚ یتھ سُہ پتہٕ اَگادِ گژھِ۔

اَتھ کھیوٚن :- ا۔ اَتھس ژوٚپ ہیوٚن۔ پننہِ اَتھہٕ ستی
کھیوٚن۔ (گژریسَن)

اَتھ کھیٚنیٚ :- افسوس کرُن۔

اَتھ گرٛژھُن :- ا۔ اَتھ أندرِ نیرُن۔ أکِ ہِندِ قبضہِ
منٛز نیرتھ دوٚیمہِ ہِندِس اَتھس تَل لگُن۔
۲۔ آزاد سپدُن۔ یلہِ گژھن۔ وقتس آسنے بچہِ
زیوٚن۔ نأٹھ پیاوگژھُن۔

اَتھ گنٛڈ :- ا۔ اَتھس گنٛڈ ہیوٚتمُت۔ ۲۔ اَتھس پٮ۪ٹھ
کھوٚتمُت پھٹُل ہیٚوہ۔ ۳۔ (رَزِ ستی گنٛڈ کرنہٕ
بدلہٕ) اَتھہٕ ستی پھٔٹجہِ ہُنٛد گوٚل وٚلتھ مُلتھ رَٹُن۔

اَتھ گأڑی :- سو گأڑی یوسہٕ اَتھہٕ ستی چلاوان چھےٚ۔
اَتھ ریڑ۔ سو گأڑی یتھ منٛز باغوان تہٕ واتل بیترِ
مَل تہٕ میٚژ بیترِ ساران چھےٚ۔

اَتھ گأمژ :- ا۔ یلہِ گأمژ۔ ۲۔ سو یَس (زنانہٕ یا چار
وأ لیس) اَڈلیوٚک آسہِ گومُت، چھوٚٹہٕ گأمژ۔ سو
یَس نأٹھ پیاو آسہِ گومُت۔ ۳۔ تہٕ یہ نہٕ ووٚنی
پانس تام آسہِ، یتھ پٮ۪ٹھ نہٕ کانٛہہ زور آسہِ۔
یتھ پٮ۪ٹھ نہٕ کینٛہہ چلہِ۔ مِ: یہ بۄزی تون اَتھ
گأمژ کتھا۔

اَتھ گومُت :- ا۔ اَتھ منٛز دژامُت۔ یلہِ گومُت۔
پننہِ اَتھہِ منٛز نیرتھ بیٚیس اَتھِ لوٚ گمُت۔ ۲۔ باز
نیرتھ گومُت۔ اَتھ تلہٕ دژامُت۔ ۳۔ پانس تام
نہٕ روٚ دمُت۔ نافرمانبردار۔ نہٕ بوزَن ہار۔

اَتھ گرٛٹہٕ :- سُہ گرٛٹہٕ یُس اَتھہٕ ستی چلاوان چھِ (پان
گرٛٹہٕ نہٕ)

اَتھ لاگُن :- ا۔ کُنہِ ستی یا کُنہِ پٮ۪ٹھ اَتھ تھوٚن۔ اَتھہٕ
ستی کُنہِ چھِہہ دِنی۔ ۲۔ کانٛہہ کأم ہُلنی۔ کانٛہہ کأم
کرِنی ہیٚنی۔ ۳۔ اَتھ ژِ ھنُن۔ دٔخل دیُن۔ منٛز
اَژُن۔

اَتھ لوٚر :- سو لوٚر یوسہٕ پیٚنی بَرتھ ووٚ ریٚنہٕ منٛز چھُ تھاوان۔

اَتھ لبُن :- اَتھس لیٚونی دِنی۔ اَتھ ژِ ہُن۔ کھبتھ
گرِتھ پتہٕ مَز باپتھ اوٚنگجن پھیش دیُن۔

اَتھ مَشُن :- کأنسہِ کُسب بیترِ مَشتھ گژھُن۔ بڑ ۆتھم
ہِش ہونہ نہٕ روزِنی۔

اَتھ مَلیُن :- یَس مألہِ اَتھ آسَن۔ یَس اَتھن مَل
آسہِ، مَل ستی اَتھ وول۔

اَتھ مُملُن، اَتھ موملُن :- اَتھ نبتہٕ سوتھ گژھن،
اَتھس نبتہٕ سوتھ گژھنہٕ ستی ترٛسی ہوی لگنی۔

اَتھ مبرُر :- اَتھ موٚنڈ آسُن۔ اَتھ سوٚت ووٚتھُن۔ اَتھ
بےٚ کار آسُن، اَتھس دوٚ دآسُن یا اَتھ کھوٚتھ آسُن۔

اَتھ مارُن :- ا۔ اَتھہٕ ستی ٹاس دیُن، لایُن۔ ۲۔ غبن
کرُن۔ ژوٚرِ ژھیٚپہِ کینٛہہ نیُن یا تَل دیُن۔
ناجأیز پأٹھی کینٛہہ پانس کُن کرُن۔ ۳۔ اَنہِ

گٹہٕ یا کھٹِتھ رٕزتھ ہٕتھہٕ یار ہیتھ حملہٕ کرُن :
(گریرسن)۔

اَتھہٕ مانڈ :- اَتھہٕ ستی مانڈُن۔ اَتھہٕ ستی اَڈُرن۔ (اوٹ یازبن بیترٕ)

اَتھہٕ میٹھ :- ا۔ سوٚ ئی یُس اَتھَن موٚ دریر آسہٕ۔ سو یٚسندِس اَتھَس میچھَر آسہٕ۔ سو یٚسندِس چیزس سوادییہٕ۔ میوٚٹھ تہٕ مزٕدار رَنَن واجنہٕ۔

اَتھہٕ مُہن، اَتھہٕ مُہتھ نیٚن :- اَتھہٕ منزٕ تھپھ دِتھ نیٚن۔ اَتھہٕ منزٕ موٗرِتھ نیٚن۔

اَتھہٕ موٗر :- سو لورِ تِلم یوٚس پُچھ کام دِوان چھُ یا چھانٹہٕ بدَل چھِ اَتھس کھیتھ تھوان۔ اَتھس کیتھ ہیٚرٕ مرٕ لورِ تِلم۔ رژھا زہٹھ تہٕ زأدِج گلیچ لاؤنڈ۔

اَتھہٕ موٗرن ا :- ا۔ اَتھہٕ ستی زورٕ پھَش پھَش دِتھ مکایہ وَچوتہٕ ہیمو بیترٕ منزٕ دانہٕ اَلگ کرِنی، اَتھہٕ ستی چھوٗلن، پچھتھ دانہٕ اَلگ اَلگ کرِنی۔
۲۔ اَتھہٕ چہٕ گکھرِ ستی اناجہ پھلبن دبل تُلن۔

اَتھہٕ موٗرن ۲ :- ا۔ اَتھس وُٹھنی دِنی۔ ۲۔ اَتھہٕ ستی وُٹھنی دِنی (خاص کرِتھ کینہہ اَتھِ منزٕ نہٕ باپتھ)

اَتھہٕ موٗرن :- ا۔ اَتھہٕ مَلُن۔ افسوٗس کھیٚون۔ پشتاوُن۔ ۲۔ اَتھہٕ وُٹھَن۔ اَتھس وُٹھَن دِنی۔ ۳۔ تُچھ آسنہٕ کِنی اَتھس زورٕ پھَش دیٚن۔

اَتھہٕ موچر :- ا۔ اَتھہٕ وچُھر۔ اَتھہٕ پوچھر۔ موٹ اَتھہٕ آسُن۔ ۲۔ اَتھکہٕ موچر۔ اَتھس یوتاموٹ۔

اَتھہٕ موٗنجر :- اَتھہٕ منزٕر۔ اَتھہٕ مبزٕر۔ اَتھہٕ سوٗژر۔

اَتھہٕ پچھر :- اَتھہٕ میوٚٹھ آسُن، اَتھہٕ ستی میوٚٹھ کھبن یا مزٕدار کھبن بناوُن تگُن، جان رسوے کرِنی تگنی۔

اَتھہٕ میٖن، اَتھہٕ میرٕ :- اَتھہٕ ستی میٖنُن۔ اَتھہٕ ستی پادِ پادِ میرٕ ہیٚون۔

اَتھہٕ میُل :- جأنی یارز۔ سَخ یارز۔ اصل دوٗستی۔ پانہٕ وِنی کُنُے آسُن۔

اَتھہٕ میوٚٹھ :- ا۔ سُہ یُس اَتھَن موٚ دریر آسہٕ۔ سُہ یٚسندِس اَتھَس میچھَر آسہٕ۔ سُہ یٚسندِس رٕنی متِس چیزس مزٕ ییہٕ۔ میوٚٹھ تہٕ مزٕدار رَنَن وول۔ ۲۔ سُہ یُس سونہٕ ہندی گلی آسَن۔ یُس جان پأٹھی زأدِج کام ہیکہٕ کرِتھ۔

اَتھہٕ نم :- اَتھہٕ چہٕ اوٚنگجہٕ ہُند نم۔

اَتھہٕ نیرُن :- پَنُنہٕ اَتھہٕ کرُن۔ پَنُنہٕ اَتھہٕ کڈُن یا موکلاوُن۔ کانہہ کام پَنُنہٕ اَتھہٕ کڈنہٕ تہٕ نی یا موکلاونہٕ تہٕ نی۔

اَتھہٕ ننٛد، اَتھہٕ ننٛدٕ :- دانہٕ کِس گوڈٕرِ وِس منزٕ بون نمتھ اَتھو ستی کچھ بیترٕ کڈِتھ نیٚن۔ اَتھہٕ ستی دانبس کچھ بیترٕ کڈُن تہٕ مُسُتھ بناوُن۔

اَتھہٕ وٹُن :- ا۔ اَتھہٕ بنٛد کرُن۔ ۲۔ اَتھہٕ پتھ رٹُن، کُنہٕ کامہِ منزٕ پوٚت ہیٚون یا لوٚب روزُن۔ ۳۔ اَتھہٕ نہٕ وُتھ تھوُن۔ دیٚن بنٛد کرُن۔ پوٚنسہٕ بنٛد کرُن۔ فضوٗل خرچی نہٕ کرِنی۔

اَتھہٕ وَر :- اَتھہٕ وُٹھنی۔ اَتھہٕ ستی وُٹھَن۔ اَتھہٕ ستی وُٹھَن

دِنی۔

اَتھِ وَژھر:- اَتھ وۄتھ آسُن ۔ وَرگہٖ فیاضی۔

اَتھِ وَشِف:- وُچھان وُچھان اَتھِ ستی کانٛہہ اَثر یا نوقصان گژھُن ۔ الغایہ اَتھ شر۔

اَتھ وَہارُن:- ا۔ اَتھِ مۄشرُن۔ ۲۔ اَتھ برٛۄنٛہہ کُن کڈُن۔ نوٚ نوٚ کامہِ پَنہٕ نِس اَتھس منٛز ینہِ۔ اَتھ زٕٹھراوُن۔ پرٛتھ طرفہٕ دٔخل دِتھ یوٚت پلہِ تیوٚت پانس تَل کرُن۔ کوٚژھ رٔٹُن ہیوٚن۔

اَتھ واس:- ا۔ اَتھِ میُل۔ اَتھس منٛز اَتھ تھوُن۔ ۲۔ لگنس پیٹھ مہریٚنہِ تہٕ مہرازُ سُند اَکھ أکی سِند بن اَتھن منٛز اَتھ دِنی۔ ۳۔ اَکھ أکی سِند بن اَتھن تھپھ کرٕنی (نژنس تہٕ ہِکٹ بیترِ کرنس منٛز) ۴۔ سمت۔ مِلرٔار۔ اِتفاق۔

اَتھ واس روزُن:- ا۔ اَتھ میُل پوشُن۔ پانہٕ وأنی مِلرٔار پوشُن۔ اِکہٕ وَٹہٕ روزُن۔ پأنٹیار پوشُن۔ دوٚستی یا میٚترُت موٚجوٗد روزُن۔ ۲۔ بأژن دون نہٕ ژھین گژھن، جُدا أیی نہٕ گژھنی۔

اَتھ واس کرُن:- ا۔ اَتھس منٛز اَتھ دیُن۔ ۲۔ اَتھ مِلناوُنی، بأج بٔٹھ کرُن۔ کُنہِ کامہِ پتھ سمت کرُن۔ ۳۔ لگنس پیٹھ مہریٚنہِ مہرازُ سُند اَکھ أکی سِند بن اَتھن منٛز اَتھ دِنِچ رٕتھ پأنی۔

اَتھ واسہٕ:- دارِ ہنٛز یا دَروازِچ تھپھ۔

اَتھ والُن:- کھبنہٕ بانس منٛز اَتھ تراوُن، کھیوٚن ہیوٚن۔

اَتھِ وایُن:- ا۔ اَتھِ چلاوُن۔ ۲۔ اَتھِ ژچھن بَنُن۔ ۳۔ لڑأے کرٕنی۔ ۴۔ اَتھِ ستی ناو چلاوِنی (کھورِ وورِ ستی نہٕ)۔

اَتھ وٕتر:- (ل۔م): اَتھِ وَرق۔ ا۔ اَتھِ چیری۔ ۲۔ دٔستی رٔسید۔ حسابُک لیکھتھ یاداش۔

اَتھ وُٹھی وُٹھی:- اَتھِ ستی پنٛس یا رٔزِ وُٹھن دِنی۔ وَردیُن

اَتھ وُٹھُن:- کانٛسہِ اَتھس وَردیُن اَتھس یا ہٕژِس وُٹھن دِنی۔ اَتھ یا ہوٚ ژموٚرُن۔

اَتھ وُژھ:- اَتھ ژوٚتری۔ کانٛہہ موکلاوُنس منٛز ؤلی ؤلی اَتھ تُلُن۔ جَل جَل کأم کوٚٹ موکلاونہٕ خأطرٕ اَتھ تُلُن۔

اَتھ وُژھ:- اَتھ ژوٚتُر۔ کُنہٕ کامہِ بیترِ منٛز جَل جَل اَتھ تُلُن وول۔ جَل جَل موکلاوَن وول۔

اَتھ وُشناوُن:- ا۔ اَتھس وُشنیر کرُن۔ اَتھس گرمی کرٕنی۔ ۲۔ بےٚ سِندِ دوکھہٕ ستی شیہلتھ پیٚنٛز۔ مِ: أکِس دَزان دأرتہٕ بیا کھوٚ شناوان اَتھ۔ ۳۔ فأید واتناوُن۔ راحت واتناوُن۔ ۴۔ کوٚژھ پلناوُن۔

اَتھ وۄتھ:- یَس اَتھ وۄتھ آسہِ۔ یُس نہٕ کوٚنٛڈ آسہِ۔ فیاض۔

اَتھ ووکھر:- اَتھِ ستی ووکھر کرُن۔ اَتھِ ستی پھیٛر دیُن۔

اَتھ وبسرُن:- اَتھس نہٕ سور روزُن۔ اَتھس نہٕ حِس روزُن۔ اَتھ منٛزُک ؤسی پیوٚن۔

اَتھٕ بجر :- ۱۔ ہُلی اَتھٕ آیِنؠ۔ ۲۔ ورگہٕ: سیٚز کاٗم نہٕ تگُنؠ۔ کاٗم غلط گژھُنؠ۔ ہِچ کاٗم گژھُنؠ۔

اَتھٕ ہَن دِنؠ :- ۱۔ ہَنا ہَنا اَتھٕ ژاٹُن۔ رَژھا رَژھا ہتھ ژُلُن۔ وارٕ وارٕ اَتھٕ مارُن، پھٔرُن۔ ۲۔ کاٗنسہِ کینٛہہ تھوٚڑ تُلُنس بیترٕ منٛز مَدتھ کرُن۔

اَتھٕ ہارُن :- (زارس منٛز) باز ہارُن۔ بازنہٕ زیٖنُن۔

اَتھٕ ہاوان گژھُن :- گژھنہٕ وِزِ ژھٔرؠ اَتھٕ ئنؠ تھوٚنؠ۔ کاٗنہہ خاص کاٗم اَند واتناونے مَرُن۔ کینٛہہ وٚٹھ ینہٕ روٗستُے مرُن۔ افسوٗس کھوان مرُن۔ ناکام نامُراد پاٗٹھؠ مَرُن۔

اَتھٕ ہاوُن :- ۱۔ اَتھٕ وُچھُن واٗلِس بروٗنہہ کنہِ اَتھٕ واہراوُن۔ ۲۔ بیٚیس پنُن طاقتھ۔ ہاوُن، زور ہاوُنؠ، دَنٛد ہاوُنؠ۔ تٔرٛاس بیٚہناوُن۔ ۳۔ اَتھٕ مُژرِتھ ہاوُن زِ کہنؠ چھُم نہٕ تہٕ نادار چھُس۔ ۴۔ اَتھٕ منٛزٕ کرتاسہٕ پتہٕ ہاوُنؠ۔

اَتھٕ ہاوُن گو اَتھٕ کھیاوُن :- اکہِ لٹہِ کاٗنسہِ کینٛہہ دیُن گوٚنس تہٕ گرِگرِ منگُنُک شیٖر ژاٹُن تہٕ دُپتھ گو کاٗنسے اکہِ لٹہِ پکرٕ زِپتہٕ چھُ نہٕ سُہ تھُچھے تُلان۔

اَتھٕ ہِچ :- سُہ یُس اَتھٕ ہُلی آسن۔ سُہ یُس اَتھن کوٚس آسہِ۔ سُہ یُس کامہِ کارس لایق اَتھٕ آسن نہٕ روٗدی ستی۔ یُس کامہ لانٛج ییہِ۔ یُس سہٕ کوٗ کار کرِنس، کرنژ ژورٕ آسہِ۔

اَتھٕ ہِنٛدٕ شِ :- ژاٗوِیِل ییوٚت گُرِتھ اکھ لوٗکٹ چُمٕہ

(کاٗری گرن تہٕ سوٗنٛرن بیترٕ سونہٕ روپہٕ پیٛنتی تُلُنس منٛز بکار یِوان)۔

اَتھٕ ہشر :- ۱۔ ہوی اَتھٕ آیِنؠ۔ اَتھن منٛز ہشر آسُن۔ ۲۔ کیٚنژن ہُنٛد کامہِ کیُت ہِیُوے اَتھٕ آسُن۔ کیٚنژن ہنٛز کاٗم اکھ اَکس ستی رلِنؠ۔ ۳۔ وقتہٕ وقتہٕ کرِ منٛزٕ کامہِ ہُنٛد سَمبر۔ کامہ نہٕ کھسہٕ وس آیِنؠ۔ ۴۔ ہِیُوے دَسخط (دَستخط) آسُن۔

اَتھٕ ہتُر :- یُس اَتھس ہیٚتھر آسہِ۔

اَتھٕ یاپُن :- ۱۔ اَتھٕ پلُن۔ ۲۔ کینٛہہ کرِنس پوشُن۔ ۳۔ سوداجان پاٗٹھؠ بٹُن۔

اَتھٕ یار :- تیٚتی کالُک یار ییٚتس کالس اَتھس منٛز روپے چھےٚ مطلبُک یار۔ ناٗنؠ یار۔

اَتھُک :- یہ اَتھس کیتھ آسہِ۔ یہ کاٗنسہِ ہِنٛدِ أتھی کرنہٕ آمت آسہِ۔

اَتھُک مَلہٕ :- (ل:م): اَتھس کھوٚتمت مُلیٚن یا گنٛدِ گی بیترٕ۔ ۱۔ سبٹھاہ موموٗلی کاٗنہہ چیز تہٕ ییٚمہِ کہِ اَتھٕ نیرنہٕ کاٗنہہ تہٕ افسوٗس سَپدِ نہٕ۔ ۲۔ پٔننہِ زی منٛزٕ موموٗلی کم کاسہٕ کینٛہہ۔ م: ژٔے بوٚڑ موٚہنیو چھکھ تَس تہٕ گژھِ اَتھُک مَلاہ کینٛہہ دیُن۔ ۳۔ سبٹھاہ سَہل کاٗم۔

اَتھُک ماز :- سُہ ماز یُس اَتھس آسہِ۔ ورگہٕ: سَخ زُوجان ژٔتھ زیوٗنمت پوٗنسہٕ ٹوٗنک۔

أتھی ا :- اَتھٕ ستی۔

أتھی أتھی :- ژۄ ژُرژۄ ژُر ۔ وٕلی وٕلی ۔ جَل جَل ۔ یکدَم ۔

أتھی أتھی کرُن :- ا۔ ہِلہٕ کرُن ۔ رٕلِتھ کام کۄٹ کرُن ۔ اِکہِ وٕٹہٕ کام کار کرُن ۔ ۲۔ أ کر ہے کتھ پتہٕ روزُن تہٕ تھپھ نہٕ تُلنۍ ۔

أتھی أتھی ئِنین :- ا۔ وٕلی وٕلی ئِنین ۔ جَل جَل ئِنین ۔ (گۄب بور بیترِ) ۔ ۲۔ اَتھ سأر لاگنۍ ۔ اَتھ پپٹھ اَتھس پلنأوِتھ ئِنین ۔

اَتھوٗل :- تھلنۍ ۔ لَنجہ ژٕٹہٕ نۍ ۔ باپچھ کرنۍ (گُل بیتر)

اَتھلہِ کوتھلہِ :- بو کھچہِ کرِتھ، پینٛدل کرِتھ یا بوکھچکو پأتھی (اَتھوٕ ستۍ تھوٗدِ تُلُن، ئِنین یا اَنُن) ۔ وَرگہٕ یِتھ تِتھ ۔

اَتھ وَتھ :- [م ۔ مۄل: اَتھ وَتھ < س: ہستہ + پتھ] وارو بستار ۔

اَتھ وَتھ ہنۍ :- وارو بستاریُن ۔ کرُن تکُن ۔ بۄزمنز اَژُن ۔

اَٹل :- [م/ن ۔ مۄل: اَٹل < س: اٹل ۔ < پراکرت: اَ+ٹل] اویور نہٕ ڈلوُن ۔ أ کر ہے جایہِ یا أ کر ہے حالژ منز روزٕ وُن ۔ پننہِ ہَنہٕ نہٕ پھیر تھ گژھوُن ۔

اَٹم بَم :- ن ۔ مۄل : اَٹم بَم ۔ < اَنگ: ایٹم بوم [Atom Bomb] ۔ اکہِ خطرناکھ تہٕ طاقتور بمک ناو یُس دۄیمس بڈس جنگس منز گوڈنکہِ پھرِ اِستمال آو کرنہٕ ۔

اَٹمی طاقت :- اٹمک قوَتھ یمہٕ ستۍ کانٛہہ مشین بیترِ چلأوِتھ ہیکو زِ ۔

اَٹاٹھس کھارُن :- بےٚ یزتھ کرُن ۔ ذٕ کر وانۍ ۔

اَٹہٕ ، اَٹ :- اَٹھ لفظُک مۄل ۔ پھیوٚک نگھ ۔

اَٹہٕ :- یہ چھُ کینژن مَلہٕ مِش لفظن گوڈٕ لگان ۔ ا۔ پھکیٚک ، م: اٹہٕ رز ۔ اٹہٕ بور ۔ ۲۔ نگھن پپٹھ بور سارنچ رز ۔ م: بورس اٹہٕ کرنہٕ ۔ ۳۔ پھیکہِ پپٹھچ وانکہِ کٹھر (گریرسن) ۔ ۴۔ ڈیٚنجہ ہر یگ دٕرُسہ رٹنہٕ باپتھ رزٕ تہٕ یژھنۍ دۄن رزن چھِ وَنان اٹہٕ ہور ۔

اَٹس کھسُن :- ا۔ سوارِ باپتھ نگھس کھسُن ۔ ۲۔ زرَ وَلدُن ۔ تھپھ گژھنۍ ۔ اَگادِ گژھُن ۔ م: گرٕ رہنٛزٕ تام کھٹۍ اٹس ۔ ۳۔ بارِ پیوٚن ۔ م: یہ کتھ کھٹرٕ اَنژو منزاسی اٹس ۔

اٹہٕ بار کھسُن :- ا۔ پھکین پپٹھ کھسُن ۔ بور ہیوٚہ کانٛسہ ہندِ بن نگھن پپٹھ کھسُن ۔ پتۍ کنۍ سوارِ کھسُن ۔ ۲۔ کانٛسہِ ہیٚنزٕ سُند نم لدُن ۔ نگھس کھسُن ۔ اَگادِ گژھُن ، (گریرسن) ۔

اٹہٕ بارِ ہیوٚن :- اَٹس پپٹھ پکناوُن ۔ نکھن پپٹھ تُلُن ۔ وَرگہٕ: مٹہِ ہیوٚن ، پبتراوُن ۔

اٹہٕ بور :- ا۔ اَٹس کھوٗتمت بور ۔ سہ بور یا سامانہٕ بیترِ یُس پھکیس پپٹھ سار نہٕ ییہٕ ۔ ۲۔ بگأری ۔ م: اٹہٕ بور، کتھ کنۍ واتناو گاٹھ ۔ (پرمانند)

اٹہٕ پۄت :- سہ شُریُس نگھس پپٹھ سوأری ییہِ دنہٕ ۔ اکھ شُری گنڈُن ۔ م: اٹہٕ پۄت مٹہٕ پۄت

مابا ہیٚو وو۔

اَٹہٕ پۆر:- اَکھ شُری گنڈُن یتھ منز شُری اَکھ اَکس اَڈُس کھسان چھہِ۔ کھاسبن گنڈُن۔

اَٹہٕ رَز ا:- سو رَز یَیمہٕ ستی پھیکِبن ہُند بور گنڈنہٕ چھُ یِوان۔ سو رَز یَیمہٕ ستی بور پھیکِبن پیٹھ ٹُلنہٕ چھُ یِوان۔

اَٹہٕ رَز ۲:- پَن یا رَز بیترِ یتھ ڈیٚجہِ ہور کنو بون اَلوند چھُ آسان۔

اَٹہٕ کرُن:- اَڈُس کیتھ ٹُلُن۔ ہیمتہٕ سَمُت کرُن۔

اَٹہٕ کرنہٕ:- ا۔ پھیکِبن پیٹھ بور چیرِ گنڈُن۔ اَٹہٕ رَز چارنہٕ۔ ۲۔ کومہٕ کرنہٕ۔

اَٹہٕ کانہن رَز کرِنی:- (تنگ) چوپرُن۔ چارُن۔

اَٹہٕ گنڈ:- پھیکِس پیٹھ رَزٕ ستی بارَس ہیوٚ تُمت گنڈ۔

اَٹھ:- نکھ۔ پھیوٚک۔

اَٹھ دِنی۔ اَٹھ دیٚن:- کامہِ ہِلہٕ کرُن۔ کانہہ کٲم بیترِ اَند واتناوِنی۔ کُنہ کامہِ کارَس نکھ دیُن۔ کانہہ کٲم پۆرٕ کرِنی۔ کانہہ سخ کٲم یترٕ اوِنی، وبترٕ اوِنی۔

اَٹہٕ سَٹہٕ:- مۆل: اَٹھ سَٹھ < س: اَشٹہٕ + شَشٹہٕ۔ پیٹھی اونگجہِ۔ اَنداز‌َن۔ لگ بھگ پأٹھی

اَٹہٕ نیٚور:- نیٚور یا مَرگ یتہِ اَٹہٕ گاسہٕ کھسہِ، یہِ چھےٚ اَکھ بوٗٹی۔ دپان چھہِ امہٕ ستی چھُ مَس گنان تہٕ نرم روزان۔

اَٹہٕ ہُری:- اَٹہٕ رَز۔

اَٹوٗٹ:- مۆل: اَٹوٗٹ < س: اَ + ترُٹہٕ]

نہٕ پھُٹوُن۔ یُس نہٕ پھُٹِتھ ہیکہِ۔ دوٗر۔ دوہے پوشہِ وُن۔

اَٹلَس:- ن۔ مۆل: اَٹلَس < اَنگ: ایٹلس، < یوٗنٲنی: ایٹلس۔ نقشہِ کتاب۔ سو کتاب یتھ اندر مُلکن ہِندی نقشہِ آسن۔

اَٹھ ا:- بکہٕ (پانٹیک وانٹیک، روٗدُک بیتر)۔

پاں اَٹھ:- رَڑ۔ بکہٕ۔ یُپ۔ (پانٹیُک بیترِ)۔

رَتہٕ اَٹھ:- رَتہٕ بکہٕ۔ بکو بکو رَتھ نیرُن۔

روٗدٕ اَٹھ:- سبٹھاہ روٗد۔ رَزٕ ورزٕو روٗد۔

اَٹھ ۲:- ڈیٚجہِ ہَریُک درٕ سہٕ۔ رَنٛچ رَز (سونہٕ سنٛز، روپہٕ سنٛز یا پنٛچ)۔

اَٹہٕ پھوٗل، ہَٹہٕ پھوٗل:- نیترِ وِزِ زنانہٕ نالی ترٕ وومُت پَن۔ ہَٹس گنڈِتھ سوٗنی پھوٗل یا ٹِکھ، یہِ چھُ زنانَن نیترُک نشانہٕ۔

اَٹہٕ کانہٕ:- اَٹن ہُند پَن نہٕ سوٗم وُٹھِتھ آسُن۔ اَٹن ہِندِس پَنِس آمُت کھر یا کون۔

اَٹہٕ ہوٚر:- اَٹہٕ جوٚری۔ ڈیٚجہِ ہُری کنَن دون ہِندی زٕ اَٹھ۔ دون اَٹن ہنٛز تَلم جالارٕ جوٚری۔

اَٹھ ۳:- ن۔ مۆل: اَٹ < س: اَٹہٕ / < س: ہَٹہٕ۔ اکھ بڑٕ ؤنہہ لوٗگ یہیمیُک مانے بازر چھُ۔

اَلُس بہُن:- ا۔ بازرَس منز بہُن۔ وَتہِ پیٹھ بہُن۔ ۲۔ گانہٕ وان ترٕ اوُن۔ گٲنی، پاتھینٛ بٔنُن۔ گانہٕ

کار کرُن ۔ بازٲری زَنانہٕ بَنُن ۔

اَٹہِ مَنز بانہٕ کھار پھُٹرا اوِنۍ :۔ مَنز بازرس بانہٕ کھارِ پھُٹرا اوِنۍ ۔ تہٕ دٕپِتھ گوکٲنسہِ ہِندِس سرَس فاش کرُن ۔

اَٹہٕ مَنز :۔ ژُووٕت ۔ بازَر ۔ مَنز بازَر ۔

اَٹہٕ واز :۔ سُہ واز یُس ووسنَس پکِہ (اَٹھ دِیہ یا اَٹس کَیتھ بٲ گرَنہٕ باپتھ بَتہٕ سٕیُن سارِ) اَمانی واز ۔ دوہ موٚزوٗر واز ۔

اَٹہٕ ہار :۔ بازَر ۔ لٔوکہٕ جسرِ ۔ سو جاے یٚیتہِ لٔوکھ ژٕستھ آسن آمٕتۍ ۔

اَٹھ :۔ اَکھ پوٚت لوٚگ ، مَنٛلن ۔ وٲنس = وٲنسٕٹھ ۔ رِش = رِشٕٹھ ۔

اَٹھوس :۔ ن ۔ مۆل : اُٹھاس < پراکرت : اَ + ٹُچ چھَ ۔ م : ہ : ٹھوسنا] ۔ ا ۔ نہ ٹھُکمُت (کَیٖل ، رَج تھَم بیتر) ۔ ۲ ۔ پتھرِ نہٕ لوے مُت ، پتھر نہ برِتھ وُیتُھمُت ، کُنہِ پیٹھ یا کُنہِ ستی نہٕ چھوومُت ۔

اَٹھووُہ :۔ < س : اَشٹاوِ مَشتہِ ۔ وُہ تہٕ اَٹھ ۔ اَٹھِ پیٹھِ وُہ ۔

اَٹھووُہیم :۔ ن ۔ مۆل : اَٹھووُہم < س : اَشٹاوِ مَشتہِ تَمہِ ۔ تیچ یا یُس اَٹھووُہس پیٹھ وٲری ییہِ ستووہس پَتے آسہِ وُن ۔

اُٹھکل :۔ م ۔ مۆل : اُٹھکل < ہ : اَٹکل < س : ارتھ ۔ کلَن ۔ ا ۔ اَنمان ۔ اندازٕ ۔ ۲ ۔ گل ۔ گانگل ۔ پریشانی ، (شوپَرنے) ۔

اَٹھکاو :۔ ن ۔ مۆل : اَٹھکا < ہ : اَٹکاو] ہیٹھ ۔ رُکاوٹھ ۔ رَٹھ ۔ سہ یہ ۔ دَرِ دَرِ (کُنہِ کامہِ کارس مَنز)

اَثر :۔ ن ۔ مۆل : اَثر < ع : اَثر ۔ ا ۔ نِشانہٕ ۔ عَلامَتھ ۔ نَتیجہٕ ۔ ۲ ۔ تأثیر ۔ کانٛہہ کَتھ بیتر تُرتھ گژھنۍ ۔

اَثر ترُن :۔ (کُنہِ چیزُک) تأثیر واتُن ۔ لاگ ترٕنۍ ۔

اَثر گژھُن :۔ ا ۔ کَتھ ترٕنۍ ۔ دِلس پیٹھ اثر گژھُن ۔ (کُنہِ کَتھِ ہُند) ۔ ۲ ۔ رَنگ رَٹُن ۔ ۳ ۔ کارگر گژھُن (دَوا بیترِ) ۔

اَثاثہٕ :۔ ن ہ مۆل : اَثاث < ع : اثاثہَ < ع : اَثّ ۔ وُیژِ پوٚژھ ۔ جاداد ۔ سمپَتھ ۔

اثاثُل بیت :۔ ن ۔ مۆل : اثاثُل بیت < ع : ا < ثاث + اُل + بیت] گروِیٹھ ۔

اَجر ا :۔ ن ۔ مۆل : اَجر < ک : اَڈ + یَر < س : اَردھ ۔ پوٚت لوٚگ ، یَر] ۔ ا ۔ اڈٕ ڈٕے آسُن ۔ پوٚرِ نہٕ آسُن ۔ ۲ ۔ اَڈٕ لیچر ۔ اَنگہِ ہینبر ۔ اَربرِ نہٕ آسُن ۔

اَجر ۲ :۔ ن ۔ مۆل : اَجر < ع : اَجر] رِژتہٕ نیک کامہِ ہنز موٚزوٗری ، جان کامین ہُند پھَل تہٕ مرٕ بیترِ ۔

اَجر زیٛنُن :۔ ثَواب زیٛنُن ۔ رِژِ کامہِ ہُند موٚلُبن ۔

اَجر لَبُن :۔ رِژتہٕ جان کامہِ گرتھ رُت پھَل لَبُن ۔

اَجل :۔ ن ۔ مۆل : اَجل < ع : اَجل ۔ موتھ ، یم ، کال ۔

اَجنٹ :۔ مۆل : اَجنٹ < اَنگ : ایجنٹ (Agent) موختار ۔ گُماشتہٕ ۔ وزال ۔

اَجَنٹی :- اَجَنٹہِ سُند پیشہ، کأم کار۔

اَجنسی :-م۔مؤل: اَجَنسی < اَنگ: ایجنسی (Agency)

کُنہِ فرمہِ ہُند نُمایند، دَفتر یا دُکان۔

اَجِٹیشن :- م۔ مؤل: اَجِٹیشن < اَنگ : اَیجٹیشن

(Agitation) شۆرِش۔ کھلبلی ۔۲۔ اَدارَس

خلاف تحریک۔

اَجداد:-ن۔مؤل: اجداد < ع: اَجداد۔ جد۔ پڑأنی زِٹھی۔

اَجلاف:- مؤل: اَجلاف < ع: اَجلاف۔

کم ذاتھ۔ بۆنی مہِ زأژہندی۔

اَجناس :- مؤل: اَجناس < ع: اَجناس ۔ قِسم وار

جِنس یا اَناج۔

اَجنٔبی :- مؤل: اَجنٔبی < ع: اَجنبی] غارزان۔ ازأنی۔

انزان۔

اَجنٔبی یتھ :- (ہتھ)۔ وۄپرأز۔

اَجوہند، اَجوبن :- ن۔ مؤل: اَجوہند/ اجوبن < ہ:

اَجوان/ اَجوائن < س: یَوانی] جاوہند، اَکھِ

بۄٹہِ ہُند ناو، یہِ چھےٚ بدہضمیہِ دَوا۔

اَجہل:-مؤل: اَجہل < ع: اَجہل ۔ سخ جأہِل، اَرچوک۔

اَچانک، اَچانکھ۔:- ہنگہِ تہٕ منگہِ۔ بےٚ خبر پأٹھی۔

اَچانکن :- وُچھو، اَچانک۔

اَچوو:- ن۔ مؤل : اَچاو<: اَ+ چامتہٕ۔ سُہ وۄژھ

یُس وُنہٕ گأو دود آسنہٕ چَنہٕ دیشِمت۔ چاوِنے

وۄژھ۔ اَچوو لفظُک ماد لفظ چھُ ''اَچاو'' ییمیُک

مانِہ دود ہینے گاو چھُ۔

اَچکن :- ن۔ مؤل: اَچکن < ہ/ اُ: اَچکن]

بنٛد گلہٕ کُرتھ اَکھِ قسمُک زیوٗٹھ کوٹھ۔

اَچھا:- مؤل: اَچھا < س: اَچ چھَ]

(کُنہِ کَتھِ پیٹھ یقرار کرنہٕ وِزِ وَنان) اِدٕ کیا، موِن،

جان گو، ٹھیکھ چھُ۔

اَچھِ دأر :- مؤل: اَچھِ دار < پڑاکرِت: ؟ اَچھِ < س:

اَکشہِ + س: دارُک ۔](کورِ یا زنانہٕ شکلہِ

بنٛو مُت) شُری سُند گنڈن تماشہِ۔ ورگہِ: سو

یو سہٕ بسوندر آسہِ۔ م: اَچھِ دأرہش زنانہٕ۔

اَچھِ دارِ پأتھر :- شُری باپار۔ ناتجربہٕ کأری ہُند

کار۔ دار دَجہِ پأتھر۔

اَچھر :- ییرِ ڈینٛگ لوکٹ اُٹ یوس پرٛیتس پیٹھ

کھاران چھےٚ۔

اَچھن ترٛے :- بٹن ہُند اَکھ بۆڈ دوہ، یہِ چھُ

آسان وَہکہٕ زۆنہٕ پچھی ترٛیہِ دوہ۔

اَچھیٹھ، اُچھیٹھ :- م/ن۔ مؤل: اَچھیٹ۔ < س:

اَکشہِ + ؟ اپرشیا + یوت لۆگ: اِٹ]

اَزروٗنی لدٕ۔ یُس نہٕ بییہِ سُند خوش ییہ۔ یسِنٛدِ وُچھنہٕ

نظر لگہِ۔

اَچھِ پوش :- مؤل ۔ اُچھ پوش ۔ اَکھِ قسمُک سفید

(رنگہٕ) پوش۔

اَچھِ وَل :- [ن۔ مؤل: اَچھِ وَل < س: اَکشہ وَلہ]

کٔشیرِ منٛز اکہِ جایہِ ہُنٛد ناو۔ اَتھ چھِ اَچھِ بَل تہٕ وَنان۔ یہِ چھُ سبٹھاہ۔ سوندرتہٕ موشوٗر علاقہٕ۔

اَچھُر :- [ن۔ مؤل: اَچھُر <س: اَکشر]۔ حرف۔ لیکھنہٕ پرٕنہٕ کِبن نِشانن ہُنٛد کانٛہہ گُن (اکأیی)

اَچھُر بوٗچھ :- یَس وارِیاہ پَرنہٕ پَتہٕ تہٕ حٔرف مَشِن۔ یُس لیکھنہٕ وِزِ لفظس غلط حٔرف لیکھِ۔ یُس لیکھان لیکھان اَچھر تراوِ۔

اَچھِر پتھ اَچھِر۔ حٔرفہٕ حٔرفہٕ

اَچھوٗل :- یہِ نہٕ چھوٗلمُت آسہِ۔ چھلنے۔ مأئہِ۔

اَچھلہِ بُتھِ :- بُتھ اَتھِ چھلنے۔ اَتھِ بُتھ صاف کرنے۔ بُتھ چھلنہٕ برٕوٚنٛٹھے۔

اَچھون :-[ن۔ مؤل: اَچھان <پرٛاکرت: اَ+ چھنہٕ <س: اَ+سنٛہٕ]۔ا۔ یہِ نہٕ چھونمُت آسہِ۔ چھانہٕ نَے۔ چھانہٕ وَرأے۔ پرٕ نہٕ بیترِ کڈنَے۔ ۲۔ موٚ بیترِ ولنہٕ باپتھ کُلِس دِنن دِنَے۔ کُلِس موٚ والنَے (لانٛژٕ وانٛژٕ ستی)۔ م: اَچھانی۔

اَچھووِ ا:- مؤل: اَچھاو۔ <پرٛاکرت: اَ+ چھاوَنہَ <س: اَ+ چھاوَنہَ، چھد۔ یہِ نہٕ چھوومُت آسہِ۔ یہِ نہٕ چھالوٗمُت آسہِ۔ یہِ وَرتاونَے آسہِ۔ یہِ نہٕ گہس آسہِ لوگمُت۔ نوٚوے (پلَو بیترِ)۔

اَچھوو ۲:- (بتہٕ بیترِ) یَتھ چھاوِ آسہِ نہٕ آمُت۔ چھاوِ انِنَے، چھاوِ ینَے۔ ٹھپکھ پأٹھی نہٕ روٗنمُت۔ دَمہٕ ینَے۔

اَحرام :- ن۔ مؤل: اَحرام <ع: اَحرام] سفید کٔفنی یوسہٕ حاجی حج کَرِس موقس پیٹھ چھِ گنٛڈان۔

اَحکام :- ن۔ مؤل: اَحکام <ع: اَحکام۔ ''حُکم'' لفظُک جمع۔ وارِیاہ حُکم۔

اَحمدی :- [مؤل: اَحمد <ع: اَحمدی] مُسلمانٔن اندر اکہِ مذہٕبی فِرقُک ناو۔

اَحمق :- مؤل: اَحمق <ع: اَحمق] چور۔ مُڈٕ۔

اَحمقانہٕ :- سُہ باج یَس کانٛہہ کأنٛسہِ بےعقل آسنہٕ کِنہِ بیہہِ۔ چأری باج۔ سادٕ یا بیعقل آسنہٕ کِنہِ چیٚنٛڈٕ۔

اَحمقأز :- چار بر۔ مُڈٕگی۔ بیقلأزی۔

اَحمقُل اراہٹ :- مُلہٕ چور۔ اِنتہأیی اَحمق۔

اَحوال :- (اوحال) ۔مؤل: اَحوال <ع: احوال، حال، لفظُک جمع۔ پانٔس پیٹھ گُذریوٗمُت یُس بیٚیس باوُنہٕ ییہِ۔ پٔتِم گُذرِن یُس کأنٛسہِ وَننہٕ ییہِ۔ حالات، واقات گُذرِن۔

اخبار :- ن۔ مؤل: اَخبار <ع: اَخبار۔ خبر، لفظُک جمع] وقتہٕ وقتہٕ لوٗکن منٛز خبر واتناوٕنہٕ باپتھ کانٛہہ پرٕ چہٕ۔ نیوٗز پیپر، پیپر۔

اخبار نوٚیس :- خبر لیکھن وول۔ سُہ یُس اخبار دفترس منٛز خبر لیکھنس پیٹھ آسہِ۔ اڈیٹر۔

اَخبار نوٚیسی :- اَخبار لیکھنُک پیشہٕ، فن۔ اڈیٹری۔

اخبأری :- یَتھ اخبارس ستی توٗلُق آسہِ۔ اخبارُک یہِ اَخبارس لگان آسہِ۔ م: اَخبأری کاغذ بیترِ۔

۲۔ اَخبأرٕ خبر۔

اَخراجات ، اَخراجاتھ :- مؤل: اَخراجات <ع: اَخراجات۔ خرچہ خۄرٕچ۔ لاگتھ۔

اَخلاق :- ن۔مؤل: اَخلاق <ع: اَخلاق۔ خُلق ' لفظُک جمع] ووتھنگ بیہنگ تہٕ کتھ باتھ بیترٕ۔ کرنُک تمیز۔ رٕتی عادت۔

اخلأقی :- یہ اَخلاقہٕ موجوٗب شۆبہٕ۔ یتھ اخلاقس ستی تولُق آسہٕ۔

اَدب :- ن۔مؤل: اَدب <ع، اَدب]۔
۱۔ رٕژ ووتھ بیٹھ۔ تمیز دار ووتھ بیٹھ۔ ووتھ بیٹھ منز پابندی۔ ۲۔ کأنسہِ ہُند پاس۔ کأنسہِ ہُند لحاظہٕ (خاص کرتھ زٕٹھی سُند)۔ ۳۔ تھدِ پایکی لیکھ، ساہتیہٕ۔ لٹریچر۔

اَدب دوست :- اَدبس ستی دِلچسپی تھوَن وول، یُس اَدبس ستی لگاو آسہٕ۔

اَدب نواز :- اَدبس پٔلالہ کرَن وول۔

اَدِبیات (اَدبیاتھ) :- [مؤل: اَدبیات <ع: اَدِبیات]، اَدب، لفظُک جمع۔ ۱۔ اَدبُک علمٕ۔ ۲۔ اَدبی کتابہٕ، رِسالہٕ تہٕ اَدبی اَخبار بیترٕ۔ لٹریچر۔ **اَدبی**۔ اَدبُک ۔ یتھ اَدبس ستی تعلق آسہٕ۔ م: اَزچھُ اَدبی بحث مُباحثہٕ۔

اَدل بَدل :- [ن۔مؤل: اَدل بَدل <ع: بَدل] اکہِ بَدل بیٚاکھ۔ ۲۔ اورٕک یور۔ م: پُلسس نِش چلبس نہٕ اَدل بَدل وَنُن۔

اَدل بَدل دیُن :- ۱۔ کُس چیزس بدل بیٚاکھ چیز دیُن۔ چیزٕس بدلہٕ چیز دیُن۔

اَدل بَدل وَنُن :- اکہِ کتھہِ بدلہٕ بیٚاکھ کتھ وَننٕی۔ یہ نہٕ وَنُن شۆبہٕ تہٕ وَنُن۔ اورٕک یور وَنُن۔

اَدل وَدل :- ۱۔ بیمۆدی۔ بتھس اکہِ رَنگہٕ بیٚاکھ رَنگ گژھُن۔ ۲۔ پریشأنی۔ بودراوِنی۔ وُنہٕ وٕسنی۔

اَدَم :- ن۔مؤل: اَدَم <س: اَدھمہ]
نیُوٗژ۔ وٕسی پایہٕ۔ کمینہٕ۔ کم ذاتھ۔ اَنتہٕ ذاتھ۔

اَدا ۱ :- <س: اَدھ+آ۔] اَہنۆ۔ اَوٕ۔ (یہ چھُ تُس یوان وَننہٕ یُس ژتبس منز پأنس کھسِتھ آسہِ نہٕ)۔

اَدا ۲ :- ن/م۔ مؤل: اَدا <ع: اَدا]
۱۔ ہورُن۔ نکھ والُن۔ ۲۔ کرِتھ ہاوُن، پوٗرٕ کرِتھ دیُن۔ ۳۔ کرنُک طریقہٕ۔ ۴۔ سورُن، موکلُن۔ مِ: راتھ گیہٕ اَدایا آدا۔

اَدا کرُن :- ۱۔ ہورُن (قرضہٕ بیترٕ)۔ ۲۔ کأنہہ کأم پوٗرٕ کرٕنی۔

اَدا ۳ :- م۔مؤل: اَدا <ع: اَدا۔
۱۔ نازنخرٕ۔ اَنداز۔ چال۔ طریقہٕ۔ مِ: پرٕتھ کأنسہِ اَدا کارس چھےٚ پننی خاص اَدا آسان۔ ۲۔ کأنہہ گتھ باوُنُک طریقہٕ۔

اَدار :- ن۔ مؤل: اَدار <ع: اَدارۃ۔ کُنہِ خاص مقصدٕ باپتھ قأیم کرنہٕ آمُت کأنہہ دفتر، محکمہٕ یا

اونجمن بیترِ۔

اَدا کار:- ن۔ موٗل: اَدا کار <ع: ادا+ف، کار۔
پأٹھر چارَن وول۔ پأٹھرس، ڈرامہٕ ہس یا فِلمہِ بیترِ
منٛز کانٛسہِ کردارٕ سٕند پاٹ کرن وول اکٹر۔

اَدا کأری:- اکٹری۔ اکٹنگ۔ اکٹنگ کرنُک فن۔
ادا کارٕ سٕند پیشہِ۔

ادائیگی:- م۔ موٗل: ادائیگی <ع: اَدا۔ یہ کینٛژھا
ہورُن آسہِ۔ نِکھہٕ وۄت ہورُت۔

اَدکأری:- م/ن۔ موٗل: اَدِکأری <س: اَدِھکاری <
س: اَدِھکارِن۔ یختیارٕ وول۔ افسر۔ حأکِم

اِد:- موٗل: اِد۔ <س: اَدھ
ا۔ پتہٕ۔ تۄپتہٕ۔ تیٚلہِ۔ اِد موکھ۔ اِد کنی۔ ۲۔ کینٛہہ
پڑھنہٕ باپتھ گوڈٕ لفظ، م۔ اِد کوٗت ۳۔
کینٛژَن مِلہٕ مِش لفظَن ہُند آنکارٕ پأٹھی گوڈٕ
لفظ، اِد، م، اَدِسأ، اِد با، اِد نٛی، اِد حض اِد مہارا۔
تہٕ گوآہَن سأ، آہَن حض بیترِ۔

اَدو:- اَہنۆ۔ اِو۔

اَدے:- اِہنی اِو (یہ چھُ یوان تَس وَننہٕ یوس نہٕ
رُتبس منٛز پأنس کھۄستھ آسہِ)

اَدأے:- یِیلہِ کانٛہہ ژٕنی دوٗر آسہِ تیٚلہِ چھ آواز
زِیٛتھر اونہٕ باپتھ 'اَدے' بدلہٕ اَدأے وَنان۔

اِدسأ:- کُنہ کتھِ بیترِ پیٚٹھ آنکار کرنہٕ وِزِ اَدبہٕ سان
وَنان۔

اِد کتہٕ:- ییٚہہ کتہٕ۔ تتہٕ نے نہٕ کتہٕ۔

اِد کتہٕ سَنا:- تمہٕ ساتہٕ یوان وَننہٕ ییٚلہِ زور دِتھ آسہِ
وَنُن 'اِد کتہٕ' تتہٕ نے تہٕ کتہٕ۔

اِد کر (سَنا):- تمہٕ ساتہٕ یوان وَننہٕ ییٚلہِ زور دِتھ یا
واد گُرتھ 'اِد کر' آسہِ وَنُن' تہٕ ژٕ پتھ گوڈٕ نکس نے
تہٕ تیٚلہِ کمہٕ ساتہٕ، تیٚلہِ کریا تیٚلہِ کمہٕ موقہٕ۔

اِد کو:- اِد کیاز۔ تمہٕ کنی نے تہٕ یِیٚہہ کمہٕ کنی۔ پتھ کو موکھ

اِد کأتیا:- تیتی نے تہٕ تیٚلہِ کأتیا۔ تیٚلہِ گژھ۔

اِد کأتیا سَنا:- تمہٕ ساتہٕ یوان وَننہٕ ییٚلہِ زور دِتھ یا واد
گُرتھ آسہِ وَنُن 'اِد کأتیا' یا پتی نے تہٕ تیٚلہِ کتی۔

اِد کتی:- اِد کأتیا۔ اِد گژھ۔

اِد کتٛین:- تتہٕ نے تہٕ کوٗت لۆ۔ تتہٕ نے تہٕ کتس کتھ مولس۔

اِد کتٛین سُنا:- تمہٕ ساتہٕ وَنان ییٚلہِ زور دِتھ آسہِ
وَنُن ''اِد کتٛین''۔

اِد کُس:- سُہ نے تہٕ ییٚہہ کُس سُے۔ سُے یوت۔

اِد کُس تہٕ اِد کس:- یہ چھ تمہٕ ساتہٕ وَنان ییٚلہِ نہٕ
نزدیکی رِشتہٕ دار تہٕ پانہٕ وأنی اکھأ کس پکزن یا
رِشتہٕ مانَن۔ تہٕ ژٕ پتھ گوزِ ییٚلہِ نہٕ یِم اکھأ کی
سٕندی چھِ تیٚلہِ کُس کُسُند چھُ۔

اِد کُس سَنا:- ییٚہہ تیا کانٛہہ۔ سُے تہٕ ییٚہہ نہٕ کانٛہہ۔
سُے تہٕ بے۔

اِد کوٗت:- ییٚہہ کوٗت۔ پتھ کُن کوٗت، تیۄتے تہٕ
بے۔ تیۄتے یوت۔

اَدِ کوٚت :- تیٚلہِ کَتھ جایہِ ۔ توٚت نے تہٕ کوٚت ۔ بیٚیہِ کور ۔ توٚتے بیٚیہِ نہٕ کُن ۔

اَدِ کوٚت کُن :- تیٚلہِ کَتھ طرفس ۔ تیٚلہِ کور ۔ تیٚلہِ کیاٗری ۔ توٗری تہٕ بیٚیہِ کوٚت ۔

اَدِ کوتا :- یَتھ کُن کوتا ۔ تیٚلہِ کوتا ۔ تیوٗتے یوتا ۔ یوٗت نے تہٕ تیٚلہِ کوٗت ۔

اَدِ کوتاہ سَنا :- تَمہِ ساتہٕ ونان ییٚلہِ زور دِتھ وَنُن آسہِ اَدِ کوتاہ ۔

اَدِ کور :- تیٚلہِ کوٚت کُن ۔ تیٚلہِ کمہِ طَرفہٕ ۔ تیٚلہِ کیاٗری توٗری ۔

اَدِ کورِ کنہِ :- تیٚلہِ کمہِ پاسہٕ ۔ تیٚلہِ کمہِ طرفہٕ پیٹھٕ ۔ یتھ کُن کمہِ جایہِ پیٹھ ۔ یَتھ کیاٗری ۔ وَرگہٕ : تَمی جایہِ پیٹھٕ ، تیاٗری ۔

اَدِ کور کُن :- تیٚلہِ کَتھ طرفَس ۔ یَتھ کوٚت کُن ۔ تورنہٕ تہٕ کور ۔

اَدِ کیٚا :- < ویدِک س : اَدھ + س : کم] ۱ ۔ اَچھا ۔ ٹھیکھ چھُ ۔ پوٚز چھُ ۔ مونُم ۔ جان گو ۔ ۲ ۔ تیٚلہِ کیٚا ۔ یتھ کیٚا ۔ تہِ نے تہٕ کیٚا ۔ ہَرٕ زِ پاٗٹھی گو ۔ تی تہٕ بے ، اَوِ تی ۔

اَدِ کیٚا با :- آہَن با ۔ جان ہَبا گو ۔ ٹھیکھ ہَبا گو ۔ مونُم ہَبا ۔ تی ہَبا کرٕ (با ۔ بایہِ لفظُک ژھوٚٹ) بایہِ < پرٛاکرت : بھا آ < س : بھرٛاتر) ۔

اَدِ کیٚا ہٕنی :- آہَن ہٕنی ۔ جان ہَبی گو ۔ ٹھیکھ ہَبی گو ۔ رُت ہَبی گو ۔ مونم ہَبی ۔ تی ہَبی کرٕ ۔ < ہٕنی ۔ بیٚنی لفظُک ژھوٚٹ ، ہٕنی < س : بھگِنی ۔

اَدِ کبتھٕ ، اَدِ رکتھٕ :- تیٚلہِ کمہِ طَریقہٕ ۔ یتھٕ رکتھٕ کِنی ، اگر نہٕ یتھٕ پاٗٹھی تیٚلہِ کبتھٕ پاٗٹھی ۔ اَمہِ رؤس چھَنہٕ باسان بیٚا کھوَتھ ۔ یِتھے پاٗٹھی ۔

اَدِ کبتھٕ پاٗٹھی (پاٗٹھِن) :- وُچھِو ، اَدِ کبتھٕ ۔

اَدِ کبتھٕ سَنا ۔ اَدِ رکتھٕ پاٗٹھی سَنا :- ییٚلہِ 'اَدِ کبتھٕ' یا اَدِ کبتھٕ پاٗٹھی ، آسہِ زور دِتھ وَنُن ، تیٚلہِ چھُ یمن 'سَنا' تہٕ پَتہٕ لگاونہٕ یوان ۔ (سَنا ۔ چھُ ممکن ، ہیٚکہِ بَنِتھ ، مُ : س : سَن) مِ : اَدِ کبتھٕ سَنا ۔ اَدِ کبتھٕ ہیٚکہِ بَنِتھ ۔

اَدؤر :- ن ۔ مؤل : اَدَر ۔ < س : اَ + درِڑھ ۔

۱ ۔ یہِ دؤر آسہِ نہٕ ۔ ۲ ۔ کمزَور ۔ ڈیٚوٚل ۔ زیرِ عستی وٗسی پھوٗن ۔ ۳ ۔ نَہ دَرِ وُن ۔ نَہ رُکہٕ وُن ۔ بنٛد نہٕ گرٕھوُن (شیٖن ، روٗد بیترِ) ۔ ۴ ۔ نَہ پوشہِ وُن ۔ یُژ کال نہٕ دَرِ وُن (مال بیتر) ۔

اَدؤر مال :- مؤل ۔ اَدؤر مال < س : اَ + درِڑھ + ع : مال ۔ سُہ مال (چاروٚوے ، موٕ بیتر) یُس نہٕ دَرِ وُن آسہِ ۔ یِسٕنزِ زندگی پیٹھ وَسا آسہِ نہٕ ۔ یہِ کینژھا نہٕ ژرِس کالَس روزِ ۔

اَدوے :- ن ۔ مؤل : اَدوے < س : اَدوٗیہ ۔

۱ ۔ دُیی روٗس ، دوییتہِ روٗس ۔ ۲ ۔ سُہ گیٚان یَتھ منز سورُے ییہِ کُنُے مانہٕ (مِثلن ویدانت بیترِ)

اَدوٕیتھ:- ن۔ مؤل: اَدویت <س: اَدوٕیتہ۔

ا۔ دُیی نہٕ آسُنۍ، بِبِن نہٕ آسُن۔ ۲۔ ویدانت۔ سہ شاستر یُیمہِ مۆجوٗب سورُے کُنۍ چھُ۔ ویدانتُک سہ نظرِیہ یُیمہِ مۆجوٗب دَلیس رۄس بِیہٕ کینٛہہ چھُنہٕ۔

اَدرَکھ:- ن۔ مؤل: اَدرَک <ہ: اَدرَک <س: اَردرکہ۔ تیٖج شوٗنٹھ۔

اَدرَکھ موٚنٛڈ:- ا۔ نیلہِ شوٗنٹھُک وۄر۔ ۲۔ شوٗنٹھ کلیُک گنڈ رہیوٕ مؤل۔

اَدنا:- (اَدناو)۔ مؤل: ادنا <ع: اَدنا/ادنیٰ۔ نیٖوٗژ۔ ؤسی پایہ، کم ذاتھ۔ نانگار۔ وُچھو اَدناوتہٕ۔

اَدناو:- مؤل: اَدناو <س: اَدھمہ+ نامہ۔ نیٖوٗژ۔ ؤسی پایہ۔ کم ذاتھ۔ نانگار۔

اَدوَل:- [ن۔ مؤل: اَدوَل <س: اَردھ+پلہ] اوڈپَل۔ زٕتولہٕ۔

اَدووے:- [ن۔ مؤل: اَدوَاے <س: اَدھوَن+ واہکہ۔ م: گُجر اُتی: اَدھویو] سہ دزال یا دَرمیانہٕ دَریُس لۆکن اوٹ تۆمُل بیترِ کِننہٕ باپتھ واتناوان چھُ۔

اَدیا تم:- [مؤل: ادیا تم <س: اَدھیا تمہ] رۄحانیتھ۔

اَدیاے:- م۔ مؤل: اَدیاے <س: اَدھیاے] اَدیا۔ پوتھِ ہُندا کھ حصہٕ، کِتابہٕ ہُندا کھ باب۔

اَڑ:- ن۔ مؤل: اَڑ <پراکرتِ: اَڈھ <س: اَردھ۔

ا۔ نصف۔ ا ڈ۔ دویوبا گوٕمنٛزا کھ۔ ۲۔ اکھ کھنٛڈ۔

اَڑ:- ن۔ مؤل: اَڑ <س: اَردھ] اکھ بروٗنٛہہ لۆگ۔ اوڑ۔ اَڈ۔

اَڑ اوم:- ن۔ مؤل: اَڑ آم <س: اَردھ+آمہ۔ پۆرِ نہٕ پیٖومُت (موٕ بیترِ)۔ پۆرنہٕ پاکومُت۔ (ٹھوٗل، تیٖل بیترِ) اڈُے آمُت۔

اَڑ بُز:- اوڈُے بُزمُت۔ پۆرِ پاٹھۍ نہٕ توومُت۔

اَڑ بزۆک:- ا۔ پۆرنہٕ بزۆکمُت۔ اڈُے ژوپمُت۔ ۲۔ اَڑ ژیۆٹ۔

اَڑ بزۆک مَڈ بزۆک:- وارِ پاٹھۍ نہٕ بزۆکمُت۔ وارِ پاٹھۍ نہٕ ژوپمُت۔

اَڑ پچوٗر:- ا ڈُے پَچرُوومُت۔ وارِ پَچر اونے۔ ترۆپ دِتھ پۆرِ پاٹھۍ اَند گُن پھٹرٲوِتھ نہٕ تھوٚومُت۔

اَڑ پوٚپ:- پۆرِ نہٕ پیٖومُت۔ اڈاپوٚپ تہٕ اڈا تیٖول۔

اَڑ پوٚک:- وارِ نہٕ روٗنمُت۔ پۆرِ نہٕ پاکومُت۔

اَڑ پڑوٗن:- کُہے پزِیٖر سان۔ پۆرنہٕ پڑوٗن۔ پۆرنہٕ صاف

اَڑ پڑون:- کم زیادٕ پڑون۔ نہ زیادٕ نۆوتہٕ نہ زیادٕ پڑون۔

اَڑ پھلہِ گاشہٕ:- (ووتھُن)۔ نِکہ نِکہ گاشہٕ۔ سنگر مالہٕ پھولہٕ وُن۔

اَڑ پھوٚٹ:- ا۔ ا ڈُے کھوٚتمُت۔ وارِ نہٕ دژامُت (میٖوٕ امنٛز بیوٗل بیترِ) اَڑ زوو۔ ۲۔ ا ڈُے

دڑ امُت ۔ پۆر نہٕ دڑ امُت ۔ وانٹہٕ نہٕ دڑ امُت (رَننہٕ تلہٕ)۔ ۳۔ا ۆ ڈُے بوڈۆمُت ۔ پۆرٕ نہٕ بوڈیومُت ۔ بِلکل تل نہٕ گومُت (آبس بیتر)۔ ۴۔ وأنسہِ واتنے ۔ وأنسہِ پینَے ۔

اَڑ پھۆل ۱ :-۱۔ پۆرٕ نہٕ پھوٗلمُت (پوش بیترِ) ٹۆرِمنٛزٕ نہٕ وارٕ دڑ امُت ۔ ۲۔ پۆرٕ پأٹھی نہٕ نۆن دڑ امُت (گاش)۔ نیٛک نیٛک گاش۔

اَڑ پھۆل ۲:-۱۔ پۆرٕ نہٕ پھالومُت ۔ کم زیادٕ پھالومُت (پلو بیترِ نألی ژٕھنی ژٕھنی)۔ ۲۔ نہٕ نۆو تہٕ نہٕ پڑانیومُت (پلو بیتر) اَڑ چھوو۔

اَڑ پھیٛور :- وارٕ پھیارنَے ۔ اوڈُے پھیٛورمُت ۔ (دود ود)۔ سورُے اَنٛی مہٕ نہٕ کۆڈمُت ۔ یَتھ پھیأرِتھ اوڈرس یا ٹری اَندرٕ ے آسہِ روٗزٕمژ (شیٖر بیترِ)۔

اَڑ توو :- یَتھ پۆرٕ تاو آسہِ نہٕ آمُت ۔ یَتھ نہٕ وارٕ تاو آسہِ لۆگمُت ۔ یہ نہٕ وارٕ تتیٛومُت آسہِ ۔

اَڑ ترٛوش :- یہ نہٕ پۆرٕ ترٛوش آسہِ ۔ ۲۔ پۆرٕ نہٕ ترُکنَس لایق ۔ رَژھا مو یا ترٛگر، پۆرٕ نہٕ ۔ ہۆکھی ہۆکھی اۆ ڈُے ترٛکریومُت ۔

اَڑ تھۆل :- پۆرٕ نہٕ تھۆلمُت ۔ ا ۆ ڈُے تھۆلمُت ۔ یَتھ نہٕ پۆرٕ باچھِ آسَن کرِمژ ۔ یَتھ اَجے لنٛجہِ آسَن ہنہٕ آمژ ۔

اَڑ چۆر :-۱۔ وارٕ نہٕ چۆرمُت (اَدٗر پلو بیترِ)۔

(پۆرٕ سرٛیہہ نہٕ کۆڈمُت ۔ ۲۔ اۆ ڈُے رَس کۆڈمُت ۔ ۳۔ پۆرٕ نہٕ چیٖر نہٕ آمُت (لِترٕ ستی کۆٹ بیترِ) أڑی سے لِتر وأ ے ٕمژ)۔

اَڑ چھۆت :-۱۔ پۆرٕ نہٕ چھیٛتیومُت (مَس بیترِ)۔ ۲۔ اوڈ سفید تہٕ ا ۆ ڈنہٕ ۔ ہور، م: ہور کاویا یا أرگاو۔

اَڑ چھون :-۱۔ وارٕ پأٹھی نہٕ چھونمُت ۔ اوڈُے چھونمُت ۔ پۆرٕ نہٕ پۆری نہٕ کۆڈمُت ۔ ۲۔ سُہ کُل یَتھ نہٕ سورُے موٕ آسہِ وولمُت (ڈٕنَن دِتھ یا لانٛژٕ بیترٕ ستی)۔

اَڑ چھوو ۱:- یَتھ پۆرٕ چھاو آسہِ نہٕ دیٛتمُت ۔ اَڑ پوک ۔

اَڑ چھوو ۲:- اۆ ڈُے پھالومُت ۔ نألی ژٕھنی ژٕھنی نہٕ پۆرٕ رٕنیومُت یا ژھیۆنمُت (پلو بیترِ)۔

اَڑ خام :- اَڑ پۆپ ۔ وارٕ نہٕ پیٛیومُت ۔ اَڑ پوک ۔ رَژھا کۆچ

اَڑ دۆد :- اۆ ڈُے دۆدمُت ۔ پۆرٕ دَزنَے ۔ پۆرٕ نہٕ سۆری گومُت ۔ یہ چھُ وۆہو ۔ م: گوٕ اَڑ دۆد ۔

اَڑ دۆگ :- وارٕ نہٕ دۆگمُت ۔ پۆرٕ پأٹھی نہٕ دۆگمُت ۔ اَڑ ژیۆٹ ۔ اَڑ پھُٹ ۔

اَ ڑ دۆل :-۱۔ اَڑ کا چھٕر ۔ ا ۆ ڈُے مُنمُت ۔ یَتھ نہٕ پۆرٕ دَل آسَن پیٛمتی ۔ ۲۔ ا ۆ ڈُے ژۆٹمُت ۔ اۆ ڈُے سۆتُر کۆرمُت (کۆٹ تختہٕ بیترِ تورِ دورٕ ستی ۔

اَڑ دوٗدُر :- کم زیادٕ دودریومُت ۔ پۆرٕ نہٕ دودریومُت ۔

اَڑِ ڈوٗ کھ:- اَڑِ ڈوٗ ٹھ نگ ۔ پوٗرٕ نہٕ وارَل ڈوٗ کھ ۔ یتھ پوٗرٕ ڈکھ آسہِ نہٕ ۔

اَڑِ ڈوٗ ٹھ نگ :- بےٚ سوٗم پٹھٕر یتھ پٹھ نہٕ کانٛہہ چیز وارٕ پاٹھی ڈٕرتھ ہیکہِ ۔

اَڑِ ڈیوٗ ٹھ نگ :- اَڑِ ڈٔنجہِ ۔ بےٚ سوٗم تہٕ یتھ پٹھ نہٕ چیز وارٕ پاٹھی دَرِ ۔ یتھ پٹھ نہٕ چیز اَکی ڈٔنجہِ روٗ زِتھ ہیکہِ ۔ یتھ پٹھ چیزٕس پینٛک یا پھیرنٕک خوف آسہِ ۔

اَڑِ ڈیوٗ ٹھ نگ :- اَڑِ ڈُنکس پٹھ ۔ یتھ تلہِ سوٗتھر جاے آسہِ نہٕ ۔ یہ نہٕ ڈٔنجہِ آسہِ ۔

اَڑِ زُمت ،اَڑِ زموٗ ت :- ا۔ اوٗ ڈ زٕز ریوٗ مُت ۔ ہوٗ کِھتھ پیوٗمُت (گُل کوٗٹ ، پَن بیترِ) ۔ ۲۔ زُوٕ کنی نہٕ پوٗرٕ ٹھیکھ ۔ ۳۔ اَڑِ مور (ترٕ ستی مار پنہٕ ستی بیترِ) ۔ ۴۔ وارٕ نہٕ پاکہٕ آمُت ۔ (سٔین بیترِ) مِ : اولو چھِ اَڑِ زٕتی روٗ دی ٕتی ۔ ۵۔ رِنیوٗمُت (پلو بیترِ) [گرٕیرٕسن]

اَڑِ زوم :- ا۔ وارٕ نہٕ زوٗ ورنہٕ آمُت ۔ وُزوو (دود بیترِ) ۲۔ سہٕ شُر بیترٕ یَس اَنگ ڈیٖلی ہوٕی آسَن ۔

اَڑِ زوو :- ا۔ پوٗرٕ نہٕ زامُت ۔ ا وٗ ڈُے زامُت ۔ وُزوو (دود بیترِ) ۔ ۲۔ وارٕ نہٕ کھوٗ تمُت (وٗوٗمُت بٔیول بیترِ) اَڑِ پھوٗٹ ۔ ۳۔ وارٕ نہٕ زبتہٕ گومُت یا ژنبن نہٕ وارٕ ہیوٗ تمُت ۔

اَڑِ ژوٗ ٹ :- ا۔ پوٗرٕ نہٕ ژوٗ ٹمُت ۔ ۲۔ جانہٕ مَرگ ، وٕ أنس کڈٕ نٕے موٗمُت ، لوکٕٹی موٗمُت ۔ اَپہٕ مرٕ یتی گومُت ۔ ۳۔ اَڑِ ژوٗ ٹ چھُ وٗہو تہٕ ۔ مِ : اَڑِ ژوٗ ٹ گرٕ ھیٕ تن ۔

اَڑِ ژوٗ م :- کم پہٕن ژمیوٗمُت ، ژمتیوٗ مُت ۔ پوٗرٕ نہٕ ژمیوٗمُت ۔

اَڑِ ژوپ :- اَڑِ بزوٗ ک ۔ وارٕ نہٕ ژوپمُت ۔ اوٗ ڈُے ژوپمُت ۔ رَژھا ژأپتھ ترٕ ووٗمُت ۔

اَڑِ ژور :- وارٕ نہٕ ژورمُت ۔ ٹھیکھ پاٹھی ژارنٕے (توٗمُل بیترِ) ۔

اَڑِ ژوش :- ا۔ ژوکرٕ سان ۔ رَژھا ژوٗ ک ۔ ۲۔ کھارٕ (آب بیترِ)

اَڑِ ژیوٗ ٹ :- اَڑِ دوٗ گ ۔ اوٗڈُے ژیوٗ ٹمُت ۔ پوٗرٕ نہٕ ژیوٗ ٹمُت ۔ وارٕ ژیٹنٕے ۔ وارٕ نہٕ دوٗ گمُت ۔

اَڑِ سیٖو :- ا۔ پوٗرٕ نہٕ سونہٕ آمُت ۔ وارٕ نہٕ سیٖوٗمُت ۔ کانٛہہ چیز بأنس منٛز اوٗ ڈُے گرٕکہٕ نووٗمُت ۔ ۲۔ ٹھیکھ پاٹھی سوی نہٕ گومُت (جانور بیترِ) وارٕ نہٕ ہلر ووٗمُت ۔ وارٕ نہٕ وَتہٕ ا ڈٕنمُت ۔

اَڑِ سیوٗ ن :- ا وٗ ڈُے سیٖنیوٗمُت ۔ وارٕ نہٕ گوٗلمُت (سٔین بیترِ) ۔ ۲۔ یتھ ا وٗ ڈُے نوٗن آسہِ ترٕ ووٗمُت ۔ یتھ نہٕ پوٗرٕ نوٗن آسہِ ۔ پوٗرٕ نوٗنہٕ دادِ بےٚ مزٕ گومُت (سٔین بیترِ)

اَڑِ سیوٗ ن ،مَڑِ سیوٗ ن :- یُتھ تیُتھ روٗ نمُت ۔ وارٕ نہٕ روٗ نمُت ۔ بےٚ مزٕ ۔

اَڑُشہُل :- ۱۔ اوڈُے شہلیوٗمُت ۔ یَتھ نہٕ تَژر پۆرٕ آسہِ وژامُت ۔ سوکھ وُشُن ۔ ۲۔ وَرگہٕ : سُہ پوٗش (کٔتھ بیترِ) یَس نہٕ مأرِتھ وُنہٕ پۆرٕ زُو آسہِ وژامُت ۔ وُچھو اَڑُشہُل تہٕ ۔

اَڑ کاچھُر :- اَڑ دۄل ۔ دوگہٕ بوچھ ۔ اَڑ دۄگ ۔ وارٕ نہٕ مُنُمت ، پۆرٕ نہٕ دوگومُت ۔ یَتھ دوگِتھ گَنڈ آسہِ أتی رٕزٕمژٕ ۔

اَڑ کایُر :- نہٕ ہٮ۪کن وول ۔ لِسہِ اِلژٕی ۔ یُس کایان کشان کأم کرِ یاوٕتھ بیٛہہِ ۔

اَڑ کۆل :- یَس کتھ کٕج آسہِ ۔ یَس کتھ کجر آسہِ ۔ یَس نہٕ کَتھ صاف آسہِ گژھان ۔

اَڑ کور :- ن ۔ مۄل : اَڑ کار > پراکرِت : اَڑڈھ + کڈڈھ > س : اردھ + کرشٹہ ۔ وارٕ نہٕ کورمُت ۔ اوڈُے گژکہٕ نوومُت ۔

اَڑ کوس :- ۱۔ وارٕ نہٕ کوسمُت ۔ ۱ وڈُے کوسمُت ۔ اَکی طرفہٕ کوسمُت تہٕ اَکہ طرفہٕ نہٕ (مَس) ۔ اوڈُے کھۄر ڈولُمت ۔

اَڑ گۆر :- > س : اَردھ + گھٹہٕ] پۆرٕ نہٕ گۆرمُت ۔ اوڈُے بنوومُت ۔ اوڈُے گۆرمُت ۔ اَڑلیوٗکُے بنوومُت ۔ (گُہنہٕ ، ہَچہِ سامانہٕ یا بانہٕ بیترِ) پۆرٕ نہٕ شکلہِ منزٕ اونُمت ۔

اَڑ گور ، مَڈ گور :- ہۆل کۆل ۔ اوٗ گرتھو گر ۔ یہ نہٕ جان پأٹھی گرِتھ آسہِ ۔

اَڑ گۆس :- [> پراکرت : اَڑڈھ + گھ نہ] اَڑ گُہہٕ ۔ مَسکلہٕ ستی وارٕ نہٕ ہمنرَن پشلو ومُت یا چمکو ومُت ۔

اَڑ لابُر :- ۱ وڈا لَبُر ہیوٗ زٔمین ۔ سو زٔمین یوسہٕ نہٕ پۆرٕ سٔترآسہِ ۔

اَڑ لیوٗک :- ۱۔ ۱ وڈُے ۔ پۆرٕ نہٕ کۆرمُت ۔ اَنٛد واتناوٕنے ۔ نامُکمل ۔ ۲۔ نہٕ ہٮ۪کن وول ۔ کمزور ۔ ۳۔ ناٹٔھ پیٛاو ۔ وقس آسنے پرٛسُن ۔

اَڑ لیوٗک گرٛشُن :- ۱۔ اَڑ کھوٗ گرٛشُن ۔ کھوٗتھ زد گرٛشُن ۔ کامہِ کارس لایق نہٕ روزُن ۔ ۲۔ ناٹٔھ پیٛاو گرٛشُن ۔ وقس آسنہٕ بروٗنٹھے پرٛسُن ۔ چھوٗ ژٕ گرٛشُن ۔ ڈَمب اَتھ گرٛشُن ۔

اَڑ مۆنڈ ۱ :- تۆن وٕگرٕ ۔ مایہ ۔

اَڑ مۆنڈ بَتہٕ :- پَنہٕ بتہٕ ۔ نرٕم بَتہٕ ۔

اَڑ مۆنڈ ۲ :- وارٕ نہٕ مۆنڈمُت ۔ یَتھ نہٕ وو کھلس یا کنزس بیترِ منز چھلنہٕ وِزِ وارٕ پأٹھی لٔتھ آسہِ دِژمژ (پٔڈٕ پلاوٕس بیترِ) ۔

اَڑ مور :- یُس لاینہٕ ستی مَر نہٕ آسہِ پیومُت ۔ یُس لأے لأے موٗمُت ہیوٗ آسہِ گومُت ۔

اَڑ نیٛنڈرِ ، اَڑ نیٛنڈرِ :- تمہِ ساتہٕ ییلہِ نہٕ پۆرٕ نیٛنڈر آسہِ گرٕمژٕ ۔

اَڑ ووٗن :- پۆرٕ نہٕ ووٗنمُت ۔ اَڑ لیوٗک ووٗنمُت ۔

اَڑ ووٗتھ :- پۆرٕ نہٕ ووٗتھ ۔ اوڈُے مُژرِتھ ۔ اوڈ اِتھ (بَند) تہٕ اوڈ ایلہِ ۔

اَڑ وبڑھون :- ١۔ پۆرٕ نہٕ وبڑھنوومُت۔ اوٗ ڈُے
وبڑھنمُت (پھمب بیتر) ٢۔ پۆرٕ پاٗٹھی نہٕ
سمجوومُت ۔ پۆرٕ وَ کھنَیہٕ رۆس۔
اَڑ ہۆ کھ :- ١۔ وارٕ نہٕ ہۆ کھمُت ۔ اوٗ ڈُے ہۆ کھمُت
(ڈری یا ونالہٕ بیترِ) ۔ ٢۔ یتھ نہٕ سوٗرُے رَس
ہۆ کھمُت آسہِ (موٗس بیترِ) ۔ ٣۔ اڑِ زُمت
(گُل ، لَنڈ بیتر) ۔
اَڑبن حِساب ہیوٗن :- پیشبن حِساب ہیوٗن ۔
اَڑبن عَش تہٕ اَڑبن کھش :- ہِیُوٗ ے نہٕ پکِن تہٕ
اَڑبن سِتی سَخ بےٚ اِنصافی کرٕنی ۔
اَڑ اَڑا :- ١۔ اَڑی ۔ بَرابر بَرابر ۔ زِ باگ ۔ ٢۔ حِصہٕ
باگے ۔ ٣۔ چھلہٕ ۔ ٹُکر (کرٕنی) ۔ یہ چھُ وۆہو ۔
م: زِنٛدٕ تٔر اوبس نہٕ اَڑ اَڑ گربس ۔ ۴۔ اَڑِ اَڑِ
اوٗ ڈتہٕ اوٗ ڈُگرتھ ۔ م: اَڑ اَڑ پاوا دِپتو کھ حالس ۔
اَڑ دِگر :- پۆت شیٖہلبن ۔ مَنٛدیُن ڈلتھ ۔
اَڑ دوٗ نٛژھر :- اَڑلیوٗ کُے دوٗنمُت ۔ پۆرٕ پاٗٹھی نہٕ دوٗنمُت ۔
وۆسر گوٗسرِ ۔ اَڑا دوٗنٛژھ دِتھ ۔ رَژھا چھلہٕ
چھانگرِ کوٗرمُت ۔ وارٕ نہٕ ہیوٗن بیوٗن کوٗ ڈمُت ۔
اَڑ راتس :- اَجہِ راٗژ کیٛت ۔ اَڑ راتھ گژھنہٕ وِزِ ۔
اَڑ راتس باٗگ :- (باٗگن) ۔ اَجہِ راٗژ ہیوٗ ۔ لَگ بگ
اَجہِ راٗژ ۔
اَڑ راتن :- اَجہِ راٗژ کیٛت ۔ اَڑ راتھ گژھنہٕ وِزِ ۔
اَڑ راتن باٗگ :- (باٗگن) ۔ اَجہِ راٗژ ہیوٗ ۔ لَگ بگ
اَجہِ راٗژ ۔
اَڑ راتھ :- نصف راتھ ۔
اَڑ ژارِ :- اَڑ پوک ۔ یہ پۆرٕ پاٗٹھی ژنہٕ آسہِ نہٕ آمُت ۔
پۆرٕ پا کہِ یِنےٚ ژارِ پِپھ ووٗلمُت ۔
اَڑ سارِ مَڈ سارِ :- ہُتہٕ تھپہٕ دِتھ ییٖتہٕ تھپھ دِتھ ۔
نِکہٕ بڈ ۔ م: اَڑ سارِ مَڈ سارِ اوٗن گاڑ سیرا ۔
اَڑ سور :- اوٗ ڈُے سور مُت ۔ لا کہٕ نہٕ پۆرٕ اوٗ نمُت ۔
اَڑ شیٖہُل :- ١۔ (گرٛیشمس منٛز) پۆت مَنٛد عینک کم
کاسہٕ شیٖہجار ۔ ٢۔ اوٗ ڈُے شیٖہلیوٗمُت ۔
اَڑ شیٖہلبن :- پۆت مَنٛد نبن ۔ سَنٛد یاہَن بروٚنہہ ۔
دِگرس باٗگ ۔
اَڑ شیٖہلبن باٗگ (باٗگن) :- پۆت مَنٛد بن ہیوٗ ہ ۔
سَنٛد یاہن ۔ بروٚنہہ پہَن ۔
اَڑ کوج :- گاش پھولنس تہٕ کاٗجس دَرمیان ۔
اَڑ کھشہٕ :- ١۔ یَس پۆرٕ کھش آسہِ نہٕ وۆتھمُت یا کوٗرمُت
٢۔ یُس مُجرِم بیترِ یَس پھکہٕ ہِنٛدِ باٗبتہٕ مَرِ مَرِ آسہِ
لوٗ گمُت یا اَڑ مور آسہِ گومُت (گرٛیرِن) ۔
اَڑ کھوٗر :- کھوور یوٗمُت ہیوٗ ۔ کھوٗ ژمُت ہیوٗ ۔
اَڑ کھورا :- ١۔ اَجہِ کھاٗرِ ہِنٛدِ وَزنہٕ ۔ اَڑ کھاٗریُن ۔
اَٹھ تژوک ۔
اَڑ کھور ٢ :- اَڑلیوٗک ۔ کمزور ۔ اوک کانٛبل ۔
اَڑ کھو :- کھپتی کھنیوٗمُت ۔ گوٗلہٕ مُت ۔ کھوٗتھ زَد
گومُت ۔ اَنگہٕ ہیوٗن گومُت ۔

اَڈِ گز مامَنۍ ڈوڈِ گز پۄٚژ:-۱-پَنٕنہِ قدرٕ یا مقدوٗرٕ کھوتہٕ ژُرِس درٛسہٕ دِنہٕ وول-۲-لۄکھ اُستھ بَجہِ بَجہِ کتھ کرُن۔

اَڈ لابُر:-پۄٚرٕ نہٕ سۄتُر۔ یتھ کم زیادٕ کھسہٕ وَس آسہِ۔(زٔمین بیترِ)۔

اَڈمولہٕ:-نصف قیمتس۔

اَڈموٗنجہٕ:-کم مولہٕ۔کم قیمتہٕ۔شڑ وگہِ۔

اَڈنَنبر:-۱-نَب،زۄن یا تارُکھ بیترِ۔۱ وُڈے نوٚن آسُن۔سورُے نہٕ اوٗ برس تَل آسُن۔کتھ نہٕ لۄکُن پٹھ پۄٚر پیٚمُژ آسِنۍ۔کتھِ نہٕ پۄٚرٕ واشگاف آسُن گومُت۔اَڈے کتھ نَنیرٕ نۍ۔

اَڈوَر:-[<س:اَردھ+وِردھ] یَس جوانی گامُژ آسہِ۔وانسہِ کَنۍ ژِتجھَن تہٕ پڑژاہَن منٛز باگ ہیوٗہ۔

اَڈوانہِ ۱:-۱-اَڈ ڈَنجہِ۔تھ جایہِ یتہٕ نَس وُسی پینگ خوف آسہِ۔پۄٚر پاٹھی نہٕ ڈکھرِ تھ۔۲-نأٹھ پیاو،اَڈلیوٚک۔

اَڈوۆن:-سیوٚڈُے وَسہٕ وُن نرم پہن بوٗٹھ۔

اَڈمَنۍ-ترٛے پاو:-(پژون اکھ وَزن)۔

اَڈہار:-ہارِ ہُند نصف۔یہ کینژھا اُڑہار لوِ۔

اَجہِ اَچھ گاش آسُن:-کُنے نچُو آسُن۔

اَجہِ راُژ:-اَڈ راتن۔نصف راُژ باگ۔

اَجہ راُژ باگ:- اَڈ راتَن ہیوٗ۔یوہے نصف راتھ گژھنہٕ وِزِ۔

اَجہِ میکھِ دَستار:-۱ وُک طَرف دَستار۔وَرگہِ: اوٗری ژھو کھس ہتی آسُن۔ناحقُک دَز بُز۔

اَجہِ وَتہ پیٹھ:-اَڈِ سے منٛزِلس واتتھ منٛزِلس واتنۍ۔

اَجہ ہارِ ہُند:-یُس نہٕ کُنہِ لگہِ۔یَس نہٕ کینٛہہ صِفتھ آسہِ۔کُنہِ لائق نہٕ۔ڈوڈِ باہ گنہِ ہُند۔

اَڈَم زَڈ:-[ن-موٗل: اَڈَم زَڈ<س: اردھم+ک: زٕ+س:اردھ] سبٹھاہ کم موٗژن۔تَمہِ وِزِ وَنہٕ یوان۔ییلہِ سبٹھاہ سوٚمبرأوتھ تھوٚ مَتہٕ منٛزٕ کیٛے اُٹھی لگہِ تہٕ باقی حِصہٕ یاتہٕ خراب گژھِ یا کُنہِ یا کائنسہٕ ہنٛدِ بزی سِپدِ۔

اَڈاو ۱:-[ن-موٗل: اَڈاو+<ف،عدوٗ-عداوت] اَداو-عداوتھ-ضِد-حَسَد۔

اَڈاو ۲:-[ن-موٗل: اَڈاو<م: کنڈ : اَڈ-م:ہ: اڑنا-اَرکُش کاٹ-سُہ ژوک تہٕ تَمہِ چہِ تھگُ جہِ یِمَن منٛز کوٚٹ بیترِ بَند تھوٚتھ چیران چھہٕ۔

اَڈِ ا:-[م-موٗل: اَڈ<س: ہَڈّ] اُڈی جہِ (خاص کُرتھ نرِبن ہنٛزٕ تہٕ نَلہ چہِ) بَجہِ بَجہِ اُڈی جہِ۔

اَڈِ پَر:-۱-اُڈی جہِ تہٕ مازوَتن۔۲-اَنگ اُشناو۔ اُشناورُوش ناو۔

اَڈِ ترٛ گُر:-سُہ یَس اُڈی جہِ دَرِ آسَن (خاص کُرتھ نرِبن زَنگَن ہنٛزٕ)

اَڈِ سۄر:-اُڈی جہِ ژن۔اُڈی جَن چۄٚرٕ گومُت۔

(لاینہٕ ستی یا سَخ تھکنہٕ ستی)۔

اَڑ ۲:- [ن۔مؤل: اَڑ < س: اَٹّہ]۔
۱۔ سِمنچ جاے۔ ۲۔ سو جاے یتھ ٹانگہٕ، لاری یہ تہٕ موٹر بیترِ سوار بن ہنٛدِ باپتھ آسان آسن۔
۳۔ بیکارن ہنٛز بٔتھ لانچ جاے۔ بیکار موٗنڈ جہٕ ہنٛز جاے۔ ۴۔ ڈَکھ۔ ۵۔ بٔتھاے کی، بیٹھیک۔ ماٹھ شاے، سو جاے ییتہٕ نَس لۆکن ہنٛز بٔتھ آسہِ لگان۔ ۶۔ چوکاٹھ یا فریم بیترِ ژٹنہٕ باپتھ بناونہٕ آمت لکرِ ہُنٛد سامانہٕ۔

اَڑ ژانُن:- ڈَکھ تھاوُن۔

اَڑ ۳:- چھانہٕ سُنٛد وانہٕ موٗنڈ یتھ پیٹھ سہ لکر چھُ وَلان۔
اَڑ کوٗٹ۔ اَڑاو۔ کاژ۔ ڈٔلی۔

اَڈُن ۱:- [ن۔مؤل: اَڈَن < س: اردھ+ک: اُن] ہو کھُن تہٕ لیوٗژ سپدُن (دادِ دَگہ یا بُجرِ بیترِ کِنی)۔

اَڈُن ۲:- [ن۔مؤل: اَڈَن < مُ: کنڈ: اَڈڈَم، مُ: ہ: اَڑنا]۔ ۱۔ کُنہِ جایہِ ٹھپکُن۔ قدم تھاوُن۔ ووِدِنی رۄ زِتھ پژارُن۔ ۲۔ ہَڈ کرُن۔ ڈٔنتھ روزُن۔ کُنہِ کامہِ پتہٕ روزُن۔

اَڈیُل:- [ن۔مؤل: اَڈبل < س: ہَڈہ+ک، پۆت لۆگ: یُل] ہَڈ۔ بُڈ تہٕ ویٹھ اوِج۔ اَڈی جہٕ گوگُل۔

اَڈوانس:- [مؤل: اَڈوانس < انگ: ایڈوانس Advance]۔ ۱۔ سُے، پیشگی۔ ۲۔ کُنہِ کامہِ

کارِ نٛ یا فاشنَس بیترِ منٛز اَکس بیٚیس برونٛہہ۔

اَذان:- [م۔مؤل: اَذان < ع: اَذان] بانگ (نماز پرَنہٕ باپتھ)

اَذکار:- [< ع: اِذکار] ذکر لفظُک جمع۔ بیان۔ کُنہِ چیزٕچ یا کانٛسہِ انسانہٕ سنٛز کتھ۔

اَر ۱:- [مؤل: اَر < پژاکرت: اَرِی < س: اَرتہٕ] بتنگ۔ عاجز۔

اَرِ اَنُن:- بتنگ انُن۔ ننہٕ انُن۔ عاجز انُن۔

اَرِ یُن:- تنگ یُن۔ بُسپر یُن۔

اَرِ دَچھِ (والنہٕ):- تژہِ کڈنہِ۔ پننہٕ غرضہٕ کانٛسہِ پتہٕ لگُن۔ مطلب کڈنہٕ خاطرِ کانٛسہِ اَدرژٹ ہیوٚ اَگادِ گرژھُن۔

اَر ۲:- [ن۔مؤل: اَر < س: ہَر؟] درٛہہ، لمہٕ (کینٛہہ مؤلے کڈِتھ انُنہٕ باپتھ)

اَر ۳:- [ن۔مؤل: اَر < ف: اَرہ] بُڈ لِتر۔

اَرکش، اَری کش:- [< ف: اَرّہ کش] لِتر وایَن وول۔ ہٹ چیرن وول۔

اَر ۴:- اکھ پۆت لۆگ یمہٕ ستی کینٛہہ کانٛہہ حالتھ ہاونہٕ چھےٚ یوان۔ کُنہِ کُنہِ چھُ "اَر" "آر" تہٕ بنان۔ مثلن۔ ۱۔ ووزُل: ووز جار، کرٛ ہُن: کرٛ ہنیار، نینٛگ: ننٛجر، بوٗڈ: بجُر یا بَجر۔

اَرَب:- [ن۔مول: اَرَب < س: اَربُد] ہتھ کورور۔

اَرسطو:- [یوٗنانی: اَرسٹوٹیلیس] اکھ مشہوٗر یوٗنانی

فلاسفر۔ ورگہٕ پأٹھی سبٹھاہ بۄڈ عألِم۔ ہزلہٕ سان تَس تہٕ ونان یُس ئلی عألِم آسنک دَم دِوان آسہٕ۔

اَرَم :- [م۔ مۆل: اَرم] بڑ کنگ تہٕ ژاپنگ دَنٛد۔

اَرمہِ چھل :- ارمہِ ہنٛز کھنٛڈ۔

اَرمہِ مۆل :- ارمہٕ ہُنٛد سُہ حصہٕ یُس مازیرِ اَنٛدر چھُ آسان۔

اَرمہٕ ژاپنہٕ :- دَنٛد چارٕنی۔ وَرگہٕ: لڑایہ ہُنٛد سنٛز کرُن۔

اَرم تاج :- بجر۔ تھزر زِچھر (رُتبہ کَنی یا دیٛار و سببہٕ) (گر پرسن)

اَرنی :- [ن۔ مۆل: اَرنی < س: اَرنیہ] وَن۔ جنگل

اَرنی روتھ :- [ن۔ مۆل۔ اَرنی روت۔ < س: اَرنیہ وژتہ] بٹن ہُنٛد اکھ رَسم۔ یوسہٕ ژھنتھ شُر گورَس نِش وَن سوزنک رَسم۔ اصلی لفظ چھُ 'اَرنی ؤ رتھ'۔

اَرنی کاٹھ :- [ن۔ مۆل: اَرنہٕ کاٹھ < س: اَرنیہ کاشٹھ] تمہٕ ترٛشہٕ یمن اکھ اَکِس ستی گَھر دِتھ اَسی ہونہٕ باپتھ وَنس مَنٛز نار بناوان۔

اَرابہٕ :- [ن۔ مۆل: اَراب < ف: اعرابہ]۔

ا۔ کول گنٛڈنہٕ باپتھ کنہٕ ڈیر لدُن۔ ۲۔ کنہٕ وۆت یا گولہٕ وۆت۔

آرابہٕ ملناوُن :- سبٹھاہ ماردیُن۔ سِتچہ انُن۔

اَراضی :- [مۆل۔ اَراضی < ع: اَراضی] (بۄنٛد بستی لفظ)۔ ا۔ زمین۔ ۲۔ زمینک روقبہٕ۔

اَرِش :- [م۔ مۆل۔ اَرِش < س: اَرشہَ]۔ اکھ دود، بواسیرٕ (گر پرسن)۔

اَرِنی :- کھارٕ سنٛز پیرَن۔

اَرِپژر :- [ن۔ مۆل: اَری ژر < ک: اَر+ژار] اَرژار، آوِژار۔ داں ڈۄر بومنٛز کچھ کڈُن۔ گوڈنیچ ننبد۔

اَرِا :- [ن۔ مۆل: اَر < ف: اَرّہ، س: آریا آر] لِتر وانٛی، لِترِ ہُنٛد وایُن۔

اَرِ اڈاو :- اَرگش کأژ۔

اَرِ چیر :- لِتر وانٛی۔ لِتر ہیۆر تہٕ بون وانٛی (کُنہٕ)۔

اَرِ کوش :- لکر لِتر وایِنہٕ ستی یُس کوش نیران چھُ۔

اَرِ لِتر :- اَری گش لِتر یا زہٹھ لِتر۔ (ییمہٕ ستی بڈی مۆنٛڈی چیران چھِ)۔

اَرِ وانٛی :- لِترِ ستی کۆٹس پچہ کرنہٕ یا ٹکر کرٕنی۔

اَرِ ۲ :- ا۔ کانٛہہ گۆب تہٕ بۄڈ چیز پننہٕ جایہ ڈالنہٕ باپتھ ہلہٕ، م: پلکس اَر کرُن۔ ۲۔ اَر کرنک اَوزار، سنٛبل بیترٕ ہیۆ ہ۔ کانٛہہ گۆب چیز ڈُلناونہٕ باپتھ لُٹر۔ ۳۔ اکہٕ قسمک پیوٚنٛد یُس کُلِس ترٛاونہٕ چھُ یِوان۔

اَرِ ۳ :- [م۔ مۆل: اَر۔ < س: اَلکہ]۔

ا۔ ڈبکس پیٹھ کنٛیگ مَس۔ بڑوٗنٛہہ کنٛیگ مَس۔ ۲۔ زَرِ کأستھ یُس مَس ییہٕ۔

اَرِ کاسنہٕ :- ا۔ (گوڈنیچ لٹہٕ) بروٗنٛہہ کنٛیگ مَس

ہیۆن۔ ۲۔زرَوپَتہٕ یُس مَس ییہِ سہٕ کاسُن۔

اَر داہ:۔[مؤل: اَرداہ < س: اَشٹا وَتہ]اَٹھِ پیٹھی داہ۔ دوٕ ییہِ کم وُہہ۔

اَر دٔہی:۔ اَرداہہِ پھِرِ۔ ضَرب دِنہٕ یا گونَنہٕ وِزِ وَرتان۔ م:زٕ اَردٔہی شیٖیہِ ترٕہ۔

اَر دٔہیم:۔[مؤل۔ اَردٔہم < س: اَشٹادَشہ تَمہِ] تیٚچِ وٲری اَرداہس پتھ ییہِ۔ اَٹھِ پیٹھی دٔہیم۔ سپداہہِ پَتے آسہٕ وُن۔

اَر دٔہیم لگُن:۔ پَزنہٕ پیٹھی وٲنس زٔٹھنۍ۔

اَرتاجہہ:۔[مؤل: اَرتاجہہ < س: اَشٹہ چتوارِم شَت] اَٹھِ پیٹھی ژتجہہ۔ ژور دٔہی تہٕ اَٹھ ژتجہہ تہٕ اَٹھ۔ دوٕ ییہِ کم پنژاہ۔

اَرتاجہیم:۔ مؤل: اَرتاجہم < س: اَشٹا چتوارِم شَتہ تَمہِ] تیٚچِ وٲری اَرتاجہس پتھ ییہِ۔ اَٹھِ پیٹھی ژتجہیم۔ سَتہٕ تاجہہ پَتے آسہٕ وُن۔

اَر ترٕہ:۔[مؤل: اَرترٕہ < س: اَشٹاترِم شَت] اَٹھِ پیٹھی ترٕہ۔ ترٕے دٔہی تہٕ اَٹھ۔ دوٕ ییہِ کم ژتجہہ۔

اَر ترٕہیم:۔[مؤل: اَرترٕہم < س: اَشٹاترِم شت تَمہِ] تیٚچِ وٲری اَرترٕہس پتھ ییہِ اَٹھِ پیٹھی ترٕہیم۔ سَتہٕ ترٕہہِ پَتے آسہٕ وُن۔

اَرستَتھ:۔ مؤل: اَرستَتھ < س: اَشٹاسَپتِہ۔ اَٹھِ پیٹھی ستَتھ۔ سَتھ دٔہی تہٕ اَٹھ۔ ستَتھ تہٕ اَٹھ۔ دوٕ ییہِ کم شیٖتھ۔

اَرستَتھیم:۔[مؤل: اَرستتم < س: اَشٹاسپتتہِ تَمہِ] تیٚچِ وٲری اَرستَتھس پتھ آسہِ۔ اَٹھِ پیٹھی ستہٕ تھک! ستہٕ ستَتھس پَتے آسہٕ وُن۔

اَرسَرِ:۔[ن۔مؤل: اَرسَر] کونٛجہ۔ ژھرٛٹھ۔ کامہٕ ستی نہٕ دِل لگُن تہٕ فۆضؤل۔ حَرکَژ کرنہِ۔ ییہِ نہٕ ترٛن فِکر زِکر کیٛاتہٕ بٔلۍ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ کرُن۔

اَرِ دٕنۍ، اَر سَرِ کرٕنۍ:۔ ژھرٛٹھ دٕنۍ، کونٛجہ کرنہِ۔

اَرسیتھ:۔[م۔مؤل: اَرسیتھ]۔ تھوس۔ بٔلۍ زُوژٕنۍ۔ تی کرُن یتھ نہٕ کینٛہہ نیرِ۔

اَرسیٛتھ لد:۔ یَس اَرسیتھ آسہِ، یُس بٔلۍ آسہِ ناممکن کامہِ مَتہٕ ہوان، بٔلۍ پانس تھوس انٛن وول۔

اَرشیٛتھ:۔[مؤل: اَشیت < س: اَشٹاشیتِہ]اَٹھِ پیٹھی شیٖتھ۔ اَٹھ دٔہی تہٕ اَٹھ۔ شیٖتھ تہٕ اَٹھ۔ دوٕ ییہِ کم نمتھ۔

اَرشیٛتھیم:۔ [مؤل: اَرشیتم < س: اَشٹاشیتِہ تَمہ] تیٚچِ وٲری اَرشیٛتس پتھ ییہِ۔ اَٹھِ پیٹھی شیٖتیک۔ ستہٕ شیٖتھ پَتے آسہٕ وُن۔

اَرگ:۔[ن۔مؤل: اَرگ < س: اَرگھ] پۆزایہِ کیٛت تومُل تہٕ وُشکہٕ بیترِ۔ اَہوتھ دِنہٕ باپتھ یا ہوٗنس تراوُنٛک تومُل تہٕ وُشکہٕ بیترِ۔ تومُل تہٕ وُشکہٕ بیترِ یِتھ کرنہٕ باپتھ اَرپَن کرُن۔

اَرگ پوش:۔ اَرگ تہٕ پوش بیترِ۔ تہِ دٔپتھ گو پۆزایہِ لاگنٛک سامانہٕ۔

اَرٕگ تولُن :- (ہزلہٕ پاٗٹھی) موٚزٕورِ دِنی۔

اَرٕگ لدُن :- بٔلی دِنہٕ یا قوربان کرنہٕ خاطرٕ تیار کرُن۔ وَرگہٕ پٔنٕنی پٔنٕنی موکلیومُت زانُن۔

م: تَس چھُ گرکھو اَرٕگ تھوومُت لدِتھ۔

اَرٕگ لدِتھ تھوُن :- زانُن زَن تہٕ موٗدمُتے چھُ۔ پٔنٕنی کٔنی موٗمُت زانُن۔ خیالہٕ کٔنی ماٗرِتھ تھوُن۔

اَرگہٕ پھوٚل :- ۱۔ اَرگہٕ موٚٹھ۔ اَتھِ پھوٚل۔

۲۔ سہٕ سوٗرے اَرٕگ یُس ہوٗنس یا پوٗزایہٕ کیُت آسہٕ تھوومُت۔

اَرگہٕ ژال :- اَتھِ پھوٚل۔ اَتھَس کبتھ اَرگہٕ موٚٹھ (اَگنس تراونہٕ باپتھ)۔

اَرٕ لانٛژ :- ن۔ موٗل: اَرٕ لانٛژ <س: ہلہ+لنٛجہ۔ الہٕ بانہٕ ہُند لانٛژ۔ الہٕ بانہٕ ہٕنٛز لانگ۔ الکہٕ بانہٕ او پایہٕ خوابک نوٚمرِتھ ترٛمدار زیوٚٹھ ڈٔنٛڈ۔

اَرٕنمتھ :- [موٗل: اَرٕنمتھ <س: اَشٹانوتہ] اَٹھِ پیٚٹھی نمتھ۔ نوٗ دٔہ تہٕ اَٹھ۔ نمتھ تہٕ اَٹھ۔ دوٚیہ کم ہتھ۔

اَرٕنمتیُم :- [ن۔ موٗل: اَرٕنمتم <س: اَشٹانوتہ تمہٕ] تیچ واٗری اَرٕنمتس پتھ آسہٕ۔ اَٹھِ پیٚٹھی نمتک۔ ستنمتھِ پتے آسہٕ وُن۔

اَرٕناو کرٕناو :- [ن۔ موٗل: اَرٕناو کرٕناو <اَرٕناو (کرٕناوک پوٚت صدا) + کرٕناو < کرناہ جایہٕ ہُند ناو] یتہٕ تتہٕ۔ پرٛتھ جایہ۔ پرٛتھ شایہ۔ (کرناوچھے کشیرِ اکہٕ اَنٛدٕ اکھ جاے تہٕ اَرناوٗ

(زَنتہٕ) چھُ پیٚیہٕ اَنٛدٕ) م: کھَنہٕ بلہٕ کھاٗدِنی یار۔

اَرٕوَر :- [موٗل: اَرٕوَر <س: اَوار+ پار] اَنٛد وَنٛد، پرٛتھ طرفہٕ۔ پرٛتھ اَنٛدٕ۔ اکہٕ اَنٛد پیٚٹھ بیٚیس اَنٛدس تام۔

اَرٕوَنٛژاہ :- [موٗل: اَرٕوَنٛژاہ <س: اَشٹا پنچاشت] اَٹھِ پیٚٹھی پَنٛژاہ۔ پانٛژٕہ دٔہ تہٕ اَٹھ۔ پَنٛژاہ تہٕ اَٹھ۔ دوٚیہ کم شیٚتھ۔

اَرٕوَنٛژاٗہیم :- [موٗل: اَرٕوَنٛژاٗہم <س: اَشٹا پنچاشت تمہ] تیچ واٗری اَرٕوَنٛزاہس پیٚٹھ یِیہٕ۔ اَٹھِ پیٚٹھی پَنٛژٕہک۔ ستہٕ وَنٛژاہس پتے آسہٕ وُن۔

اَرٕوَنٛژہَن نہٕ خبر روزٕنی :- کانٛہہ اَتُر تتھٕ کٔنی کرُن زِ کاٗنسہٕ لگہٕ نہٕ پَے۔

اَرٕہَٹھ :- [ن۔ موٗل: اَرٕہٹ <س: اَرَ + گھٹہ] کرٕیرمنٛزٕ پوٗنی کھارنک یَنٛدٕر، اَتھ چھِ واریاہ ژٔڈی گنٛڈِتھ آسان۔ یِمو کٔنی اَکی لٹہِ واریاہ پوٗنی کھارنہٕ چھُ یوان۔

اَرٕہاکھ۔ اَرٕ ہکھ :- [ن۔ موٗل: اَرٕہک] ہکھ۔ (اَڈٕ ہکھ)؟ تم ہچہٕ پیٚٹھی یم جنگلہٕ پیٚٹھٕ ییٚرٕ آسَن وُتھی متی۔

اَرٕہاٗٹھ :- [موٗل: اَرٕہاٗٹھ <س: اَشٹا شَشٹہٕ] اَٹھِ پیٚٹھی شیٚٹھ۔ شےٚ دٔہ تہٕ اَٹھ۔ شیٚٹھ تہٕ اَٹھ۔ دوٚیہ کم ستتھ۔

اَرٕہاٗٹھیم :- [موٗل: اَرٕہاٗٹھم <س: اَشٹا شَشٹہٕ تمہٕ] تیچ واٗری ییتر اَرٕہاٗٹھس پیٚٹھ ییٚیہٕ۔ اَٹھِ

پیٚٹھٕ شیٹھُک ۔ سَتہٕ ہاٹھ پتے آسہٕ وُن ۔

اَرُن ڈٔتی :- [م ۔ مؤل: اَرُن ڈٔتی > س: اَرُن دھتی]
ا۔ اَکہِ تارکُک ناو۔ گاشہِ تارُک ۔
۲۔ وَسشٹھ ہِنزِ زَنانہٕ ہُند ناو۔

اَربر :- [ن ۔ مؤل اَربر > ک: اوڑ > پڑاکرت: اَریہ > س: ا+ رُجہ]۔ا۔ ژوبٕتھ آسُن ۔ سرٕ ؤنٹھ آسُن ۔ پھُٹٕھ پھراٹھ نہٕ آسُن ۔ ۲۔ وارٕ آسُن ۔ زواوٕ را آسُن ۔ بیمارنہٕ آسُن ۔ صحتس منز آسُن ۔

اَربر دَربر :- وارٕ کارٕ آسُن ، زور دار آسُن ۔ دادِ وادِ روٗس تہٕ طاقتس منز آسُن ۔

اَربر کاسُن :- شیرنہٕ بَدلہٕ کھوٗٹھ کرُن ۔ شیران شیران خراب کرُن ۔

اَرباب :- [ن ۔ مؤل : اَرباب > ع: اَرباب > رَبّ] زِٹھ ۔ سردار ۔ مالِکھ ۔ رَچھن والی ۔ بڈی تھدِ پایکی ۔

اَربُتھ :- [ن ۔ مؤل: اَربُتھ] بومہٕ لد بُتھ ۔ دِیہ وُن بُتھ

اَربُتھ آسُن :- بوم آسُن ۔ بُتھ لدِتھ آسُن ۔ ہوٚپ تہٕ دوٚپ آسُن ۔ بُتھس دژہ آسنی ۔

اَربود :- [ن ۔ مؤل: اَربود > س: اَربُد]
اَکھ دود یتھ منز لنگن ژُجہ ہشہِ نیران چھےٚ ۔ دَپان چھُ یہ دود چھُ نہٕ بلان۔

اَرپَن :- [مؤل: اَرپُن > س: اَرپَنہَ]۔ آیتن ۔

کانٛسہِ ہِندی ناوی کینٛہہ تھوٗن ۔ کانٛسہِ یِژتھ کرنہٕ باپتھ کینٛہہ دیُن ۔ نَذر ۔ نیاز ۔

اَرپاوُن :- [مؤل: اَرپاو > س: ہَر + پاتم]۔ا۔ پتھر تژاوُن ۔ بون دارِتھ دیُن ۔ ہکپاوُن ۔
۲۔ پٕتھر پیوٗن (دادِ وادِ ستی) ۔

اَرتَل :- [م ۔ مؤل: اَرتَل]سونہٕ وَرق ، روپہٕ وَرق یا کلایہٕ وُرق بیتر ۔

اَرتھ :- [ن ۔ مؤل: اَرتھ > س: اَرتھ]
ا۔ مانے ۔ مَطلب ۔ ۲۔ مُدا ۔ ۳۔ دَنہٕ دیار ۔

اَرتھاتھ :- [ن ۔ مؤل: اَرتھات > س: اَرتھات]
یانے کہ ، تہٕ ڈٔپتھ گو ، اَمیُک مانے چھُ ۔ وَرگہٕ

اَرتھی :- [ن ۔ مؤل: اَرتھی > س: رَتھکا]
جناز ، پٕٹ ، توبوٗد (کڈُن یا نیرُن)

اَرجَنٹ :- [مؤل: اَرجَنٹ > اَنگ: اَرجنٹ Urgent]سَخ ضرٗری ۔ تأکیدی ۔ فوری ۔ یَتھ سَخ چار آسہِ ۔

اَرچکھ :- [ن ۔ مؤل: اَرچک]قِد بن ہِنز ہٕٹی ہانٛکل ۔ سو ہانٛکل یوس قِدس گردنہ چھےٚ یوان تژاونہٕ ۔

اَرچوب :- [ن ۔ مؤل: اَرچاپ]۔ اکہِ قسمٕچ کٕہی ییمہِ ستی کھنان چھِ ۔

اَرچوک :- [ن ۔ مؤل: اَرچاک] اَرنٛجہ ۔ وُنہٕتھ مٕجہ وٕنٹھ ۔

اَردَل :- [م ۔ مؤل: اَردَل > اَنگ: آرڈرلی]
(موٚہیوی سُند) آغس گرِس بروٚنہہ بروٚنہہ دورُن ۔

اَردابہٕ :- [ن۔مؤل: اَرداب <ف: آرَد+آبَہ] (گُرِس گُپنَس رِکِھ) دُکھاٹھ مکاّے۔

اَردٔلی :- [ن۔ مؤل: اَردٔلی <اَنگ: آرڈرلی Orderly] سُہ پیاد یا چپراسی ییٚمِس پیٚنہٕ نِس مالِکس یا اَفسرس سٟتی سٟتی روزُن یا بروٗنٹھہ بروٗنٹھہ نیران آسہِ۔

اَردِشُر پر :- [ن۔مؤل: اَردِ شُر پر <س: اَردھ +شر پر] اڈ ڈُشر پر۔ شُر پُرک اڈ ڈباگ نِصف پان تہٕ گوپُٹن باٗژ۔ رٕوٗن یا کولے۔

اَردِناٗرپشور :- [ن۔مؤل: اَردِناٗرپشور <س: اَردھ نارپشوٗر] دَیہِ سُندسُہ رٕ پھ یتھ منٛز سُہ پانے نَر تہٕ چھُ نہٕ ناٗری تہٕ چھُ، مرد تہٕ چھُ تہٕ زنانہٕ تہٕ چھُ۔

اَردو پھ :- [ن۔مؤل۔اَردو پھ <اَر+دو پھ۔ پٟنچ آواز۔

اَرزَتھ :- [م۔مؤل: اَرزَتھ <س: اَرجتہٕ یا <س: اَرج+تو] کماٗے۔ یہِ اَتھِ آسہِ آمُت وٗتھ۔ زِے۔

اَرزان :- [مؤل: اَرزان <ف: اَرزان] سٔر ژگ۔ کم مولہٕ۔

اَرزاٗنی یلتھ :- [مؤل: اَرزاٗنی یلتھ <ف: اَرزان+ ع: عِلَت] گُنہِ لایق نہٕ۔ گُنہ نہٕ لگہٕ ہار۔ گُنہِ کاٗرک نہٕ۔

اَرزُن ا :- [ن۔ مؤل: اَرزن <س: اَرجنہٕ] ۔ ا۔ زیٛنُن۔ کماوُن۔ ۲۔ پرٛاوُن۔ لبُن۔

اَرزُن ۲ :- [ن۔ مؤل: اَرزن <س: اَرجُنہٕ] ۔ اکھ ناو۔ اَکِس پانڈوٕ سُند ناو۔

اَرژَن :- [م۔مؤل: اَرژَن <س: اَرچنا] پٔوزا۔ گون گوٗنی۔ آرادِ نا۔

اَرژِ کال۔ اَرَس کال :- [ن۔ مؤل: اَرژِ کال، اَرس کال <اَنگ: ایکس کال] انگریزی لفظ ایکس کال (Excall) یہ اوس آسان سرکارٕ کہِ طرفہٕ گلگتس منٛز اکھ خاص اَفسر، اَمی سُنٛز کاٗم اَس گلگتس تہٕ سَرحدنبر نِگراٗنی تھٔوِنی۔

اَرژُن :- [ن۔مؤل: اَرژ <س: اَرچنا] ۔ پٔوزا کرٕنی۔ آرادِ نا کرٕنی۔ موے گاٗرُن۔ دَیہِ سٕندی گون گوٗنی۔

اَرساتھ ا :- واو۔ مُفلِسی۔ (گریرسن)

اَرساتھ ۲ :- (عرصات) [ن۔مؤل: اَرسات <ع: عرسات] ہیر۔ جسر۔

اَرسٕ یٹھ :- [ن۔مؤل: اَرسٕ یٹھ <ک: اَر+ سٕ یٹھ۔ <ع: اَل+س: شٕر یشٹھ] بۄز رٕوس وبٹھہٕ۔ چٕر بہٕ دانٛد۔ تہٕ ڈٕیتھ گوٚنٛخ ویوٗٹھ۔ اَلہٕ باٗل۔

اَرسٕ یٹھ ہیٛوٕ ہ :- اَلہٕ باٗل ہیٛوٕ ہ۔ چٕر بہٕ دانٛد ہیٛوٕ ہ۔

اَرٕغوان :- اَکھ کُل یتھ ووزٕلی پوٚش چھِ نیران۔ (ورگہٕ) ووزُل رَنگ۔

اَرغواٗنی :- ووزلہِ رنگٕہ۔

اَرٕ کھر :- شاردا اَچھرَن ہنٛز "اِ" علامتھ۔

اَرکھور:-[ن-مؤل: اَرکھور] کھوکھُس سیتھ، اَپھری-
اَرکھورآسُن:-کھوکھُس آسُن -سیتھ آسنۍ-
ژھرٕٹھ آسنۍ -اَپھری آسنۍ-
اَرٕکھورلَد:-کھوٕکھسی لَد-سیتٕھ لَد-اَپھری لَد-
اَرکھول-اَرکھوٚر-اَرکھور:-اکِہ کُلیُک ناو،یہِ چھُ بالَن
پیٹھ کھسان تہٕ اَتھ اَتھِ لاگنہٕ چھےٚ بستہٕ کھسان-
اَرکھوٚرِس سَگ دیُن:-ژیتھِس کُلِس سَگ دیُن
ییٚمہٕ ستۍ زَکھے واتہٕ-وَرگہٕ،کانٛہہ تیچھ اِنسان
رَچھُن یُس پوٚتُس اورٕ ےبچھِ-مُ:سَرپَس
دودُدیُن-

اَرگجِ:-[ن-مؤل:اَرگجِ<ف:اَرگجِ] اَکِہ خوشبوٗیہِ
ہُنٛد ناو-یہِ چھِ ژٕنٛدُن،کوفوٗر،کونگ،وِتہٕ نافہٕ
یکوٹہٕ رَلاونہٕ ستۍ بناوان-
اَرگہٕ اَشُد:- سبٹھاہ مولُل-نایاب-سبٹھاہ کم-
اَرگون:-[مؤل:اَرگن<س:اَردھ+گُنہ] سُہ یُسٕنٛد
مول کاٛشُر تہٕ موج پاٛرِم آسہِ-دوگلہٕ-
اَرمان:-[ن-مؤل:اَرمان<ف:اَرمان] شَرکھرٕ وو،
تمنا،کانٛہہ مقصد پوٗرٕ کرنہٕ موکھ کرٕیشُن-
اَرمان تھاوُن:-شَرتھاوُن-تمنّا پوٗرٕ نہٕ سپدنہٕ دیُن-
اَرمان روزُن:-کانٛہہ شوق پوٗرٕ نہٕ گژھنہٕ کنۍ
تمیُک شَر روزُن-یہِ چھُ اَکھ ووہو-یہِ چھِ تَمہِ
ساتہٕ ونان ییٚلہِ کانٛسہِ بَد آسہِ یِژھُن تہٕ وَنُن
آسبس گژھ ژےٚ اَرمان روزُن-اَرمان
نیرُن-طماہ نیرُن-یوٚ ژھمُت کوٗنچھمُت بامَل
یُن-شَر نیرُن-تمنّا پوٗرٕ گژھُن-

ارمانٹاۓ:-شاردا اَچھرن منزٕٹ'اَچھرس ونان-
ارماےدَرماے:-[مؤل:اَرماےدَرماے<ک-
ارماے+س دَھرما] اَرماۓ چھُ وَزنہٕ باپتھ دَیہ
سٕنٛدۍ! ناۆۍ (دان-خاۓراتھ) یہِ چھِ ہرٕزِ پاٛٹھۍ
ونان تَمہِ ساتہٕ تَس یَس تل کینٛہہ لگہِ تہٕ پتہٕ تسۍ
ترٛاۆۍ زیا کانٛسہِ دِزٕکینٛہہ-یہِ نہٕ تَس کھسہِ-
اَرٕمنتھُر:-شاردا اَچھرن منزٕ'ی' اَچھُر-
اَرنہِ کال:-[ن-مؤل: اَرنہِ کال<س: اَرنہِ+کالہ]
کُڈٕری دوہ،دوٕکھکی دوہ-آپتھ کال-
اَرنہٕ اِ:-[ن-مؤل: اَرن<س:اَرنیک<اَرنیہٕ-
مُ:اُ:اَرنا] ارچوک-وُنہٹھ-ٹٔلۍ بجٔن کامبن منز
دزٕسہِ دِنہٕ وول-جنگلی،سرٕنڈ-
اَروَر:-[مؤلُ:اَروَر<س:اَوارَ+پار]
ا-ہُمہِ تہٕ ییٚمہِ اَنٛدٕ-ہُمہِ ییٚمہِ طرفہٕ-ہورٕ یورٕ-اَپارِ
یَپارِ-۲-لگ بگ روقبہٕ-
اَرہَر:-[ن-مؤل: اَرہَر <س: آڈَھکی] اَکہ قسمچ
دال-اَتھ چھِ ہَر ہَر تہٕ ونان-
اَزاِ:-[مؤل:اَز<پرٛاکرِت:اَجہ<س:اَدیہٚ]
ا-یہِ دوہ،یتھ دوہَس-۲-یَتھ وَقتس پیٹھ-
مِ:اَزچھنہٕ پرٛاۆنۍ کتھ-۳-ووٚنۍ- مِ:بتنہٕ پرٕژھتم
نہٕ،اَزٕ آہم ژٕ خبر گَس-

اَزٕ بجر :- تاز أمیری ۔ نومہٕ نِے دوہن ہُنٛد بجر ۔ (پتہٕ وَتہٕ پٹھٕ نہٕ) .

اَزٕ بوٚڈ :- تاز بوٚڈ ۔ تاز دولتھ ۔ یُس ووٚنی آسہِ بوٚڈ بنیوٚمُت، سُہ بوٚڈ موٚہنیُو یُس نہٕ کاٚنی آسہِ ۔

اَزٕ ووت، اَزٕ وود :- یُس أزی آمُت آسہِ ۔ ۲۔ یمیٚ أزی پوٚر گاٹہٕ یا زان بیترٕ آسہِ پڑاوِمٕژ ۔ ۳۔ یتھ أزی وأری یا وَق آسہِ ووتُمت ۔ مُ: وَہرٕ ووت یا وَہرٕ وود ۔ ۴۔ یُس نہٕ بَسکین آسہِ ۔ یُس نوٚوے آسہِ روزنہٕ آمُت ۔ یُس نہٕ پینٛڈ پُرن آسہِ ۔

اَز اَز :- یمن دوہَن ۔ اَزکل ۔

اَز پیٹھ، اَز پیٹھن :- یمہٕ دوہہٕ پیٹھ ۔ یمہٕ دوہہ بروٚنٛہہ کُن ۔ یتہٕ یور ۔ أزی کہٕ پیٹھ ۔

اَز تام :- از تامَت، اَز تانٛبتھ ۔ یتھ دوٚہس تام ۔ وُنہٕ، وُنیگ تام ۔ وُنستام ۔ نومن دوہن تام ۔

از تہٕ پگاہ کرُن :- ٹالُن ۔ واٰدٕ نہٕ پوٗرٕ کرُن ۔

اَز راتس :- ۱۔ یوس راتھ گیہٕ، گاٚمژ راٚژ ۔ ۲۔ یوس راتھ ییہٕ ۔ یوٚونہٕ راٚژ ۔ صُبحس چھِ اَتھ مانے "یوسہٕ راتھ گیہٕ، تہٕ شامن دوٚیم مانے، یوسہٕ راتھ ییہٕ ۔

اَزٕ شامَس :- یمیٚ دوہہٕ شامَس بأگ ۔ اَز شام ویلس ۔

از صبحن :- یمیٚ دوہہٕ صُبحس بأگ ۔ اَز صُبحکہٕ ویلہٕ ۔

ازکل :- یمن دوہن ۔ أزی کین دوہن ۔ اَز اَز ۔

اَزکنہٕ، اَزکنٛہن :- لگ بگ یمیٚ دوہہٕ ۔ یوہے از ہیوٗ ۔

اَز کال :- نوم دوہ، یِم دوہ ۔ یہ زَمانہٕ ۔

از کالہِ :- أزی کِس زمانس منٛز ۔ أزی کِس موٚہیمس اندر ۔ اَزکل ۔

از گوبگاہ ووٗنی وولہٕ پگاہ :- یہ چھُ یوان تَمہِ وِزِ وَننہٕ ییلہِ کانٛہہ اَز تہٕ پگاہ کٔرِتھ روز کشی آسہِ کران ۔

از مووٗمُت گُوٚ (پتھر) پووٗمُت :- زوٚمُت گوز یوٚمُت ۔ (یہ کہاوتھ چھےٚ پہلواٚنی دَبہٕ ہنٛز) کاٚنٛسہِ ہنٛز کمزوٗری ہُنٛد پےٚ لگِتھ تمیُک ناجائز فائیدٕ تُلن ۔

اَز نتہٕ اِدٕکرٕ :- تہٕ گوٚزیوٚہے چھُ وَق پتہٕ بوٗزی زبس ۔

أزی :- پیٖتھی دوہس پیٹھ ۔ نومَے دوہ ۔

أزی أزی :- کہِے کالہٕ پیٹھ ۔ حال حالے ۔ کینژہٕ وقتہٕ پیٹھ ۔ یمنِے دوہَن ہیوٗ ہ ۔

أزی پیٹھ :- نومَے دوہہٕ پیٹھ ۔ أزی کی دوہہٕ بروٚنٛہہ کُن ۔ وُنی کی پیٹھ ۔

أزی تام، أزی تامَتھ ۔ أزی تانی ۔ أزی تانٛبتھ :- ۱۔ پیٖتھی دوہَس تام ۔ مِ: أزی تام چھُس گرِہنٛس وار ۔ ۲۔ یتھ دوہس تام تہِ ۔

أزی کالہِ :- أزی کاٚلی ۔ نومنِے دوہن ۔ یمنِے دوہن منٛز ۔ پیٖتھی وقتس منٛز ۔

أزی کہِ پیٹھ :- اَز پیٹھ ۔ اَز بروٚنٛہہ کُن ۔ نومہٕ دوہہٕ بروٚنٛہہ کُن ۔

أز ڈُک :- یمہٕ ڈُہک ۔ نومہٕ ڈُہک ۔ وُنی کِنکہٕ ڈُہک ۔

اَز ۲:- نِشہِ ۔پٮ۪ٹھ (فارسی پأٹھی)۔

اَز پا:- اکس منتٕرک زٕپھ یُس أندری چھُ یوان کرنہٕ۔ اکہِ قسمچ ذِکر یوسہٕ أندری چھےٚ یوان کرنہٕ۔ تِتھ زٕپُن یتھ نہٕ کینٛہہ زٕپہ نےٚ آسہِ۔

اَزَر:- [ن۔مؤل: اَزر <س: اَ+جرا]

زانٛہہ نہٕ بُڈٕ وُن۔ زانٛہہ نہٕ سورٕ وُن، شوسُند اکھ ناو۔

اَزرُوٗن:- [ن۔مؤل: اَزرَون] ا۔ أچھیٛٹھ۔یُس نہٕ بیٚ سُند زٕروِ۔ یس نہٕ بیٚ سُند خوش ییہ، م: سُہ چھُ اَزرُوٗن۔ ۲۔ دؤیمہ سُند نہٕ زٕرتھ ہیکُن۔ بیٚ سُند نہٕ خوش یُن۔ م: تَس چھُ اَزرُوٗن۔

اَزروٗنہر:- اَزرُوٗن آسُن۔ اَزرُوٗن آسنٕچ حالتھ۔ أچھیٛٹھ آسنٕچ حالتھ۔ بیٚ سُند رُت نہٕ زٕرِتھ ہیکُن۔

اَزَل ۱:- [ن۔مؤل: اَزَل <ع: اَزَل]

دؤہے۔ ہر ہمیشہِ

اَزلے:- گوڈٕ پٮ۪ٹھے۔

اَزلی:- ا۔ گوڈٕ پٮ۪ٹھک۔اَولہٕ پٮ۪ٹھے۔ آدنے۔ ۲۔ بِنٛأتی۔ اصلی۔ مؤلہٕ تلے۔ یتھ نہٕ اِبتدا آسہِ۔ییمیُک نہٕ گوڈٕ اَنٛد مولوٗم آسہِ۔

اَزَل ۲:- [ن۔مؤل: اَزَل <ع: اَزَل]۔ لون، نٔصیبہٕ، قسمتھ۔

اَزَل پٮ۪تھ:- یُس گوڈٕ پٮ۪ٹھے پہتر اوُن پییہ۔ یُس بییَن بور آسہِ۔ نابہٕ کار۔

اَزلہٕ لون:- قسمتھ۔ ڈٔکہٕ لون۔ تقدیر۔

اَزار:- [ن۔مؤل: اَزار <ف: اَزار]۔ا۔ دود۔ دَگ۔ تکلیف۔ اِذا۔ ۲۔ پٕزسنٛگ دود یُس زَنانہِ شُرزہنہٕ بروٗنٛہہ کران چھُ۔

اَزأنی:- [مؤل: اَزأنی <س: ا+جنیانی] یُس نہٕ زأنی کار آسہِ۔ غأرزأنی۔ بےٚ زأنی۔ وہ پر۔ وُچھو 'اَزوٗن' تہٕ۔

اَزان پأٹھی:- بےٚ خبر پأٹھی۔ زَن نہٕ خبرٕ ے آسہِ۔

اَزٕبُن تژاگ:- [ن۔مؤل: اَزٕبُن تژاگ < ک: اَزٕبَب +س: تڈاگہ] سرینگرس منز مہاراج گنٛجک بڑُ نٔٹھیم ناو۔ اَتھ لفظس چھُ مانے اَزٕبنٛز پوکھرٕ یا اَزٕبُن ناگ۔

اَزوگے:- [ن۔مؤل اَزوگے <س: اَ+ جاگرِ] زاگنہٕ روٗستے۔ حبس تھونہٕ روٗستے۔ دیان دِنے۔

اَزوو:- [ن۔مؤل: اَزاو <س: اَ+جا <جَن] یہ نہٕ وُنہِ زامُت آسہِ۔ زیوٕ راونے (دود بیترِ)

اَزحد:- [مؤل: اَزحد <ف: اَز+ع: حَد] گنٛڈٕ روٗس، بےٚ گنٛڈ، حَدٕ روٗستے، یتھ نہٕ حَدٕ ے آسہِ۔ وارِیاہ سٮ۪ٹھاہ۔

اَز کار گژھُن:- کھو ٹھ زَد گژھُن۔ کامہِ کارس لایق نہٕ روزُن۔ تہٕ دٔپتھ گولوٗ ٹنگ لیوٗ ژیااوٗن کون گژھُن۔

اَزماوُن:- [ن۔مؤل: اَزماو <ف: آزما < آزمؤدَن] پرکھاوُن۔ اَزمأیش کرٕنی۔ سَرٕ کرُن۔ وُچھُن

کیُتھ نیر۔

ازموومُت :- ا۔ پرکھوومُت ۔ سَرِ کۆرمُت وُچھمُت زِکیُتھ نیر۔ ۲۔ سُہ یَس وارِ وارِ زِرَو آسہِ لۆدمُت ۔ یَس گُر آسہِ کرِٕمژ۔

اَزمأیِش :- [م۔ ازمأیِش <ف: آزمأیش] پرکھاٮ۔ پرکھاو۔ سَرِگی۔

اَژر :- [ن۔ مۆل: اَژر <س: اَ+ چَر] نہ ڈلُون زِڈ۔ بےٚ زُو۔

ژراَژر :- [ن۔ مۆل: ژراَژر <س: چَراچَر] زُودار تہٕ بےٚ زُو (سأری) دُنِیاہ۔ سورُے زَگتھ۔

اَژُن :- [مول: اَژن <س: اَچ] اَندرِیُن۔ اَندر گژھُن۔

اَژِ نیر :- یِہ تہٕ گژھ ۔ اَژُن تہٕ نیرُن۔ م: بجأرِس لۆگس اَژِ نیر۔

اَژوپ :- [ن۔ مۆل: اَژاپ <اَ+ پراکرِت: چپاو < س: چَرو+آپہ یَتی] یَتھ نہٕ ژاپھ آسہِ دِژِمژ۔ یہِ نہٕ ژوپمُت آسہِ۔ ژاپنے۔ ژاپنہٕ ورأے۔ بڑکہٕ نے۔ دَند دِنے۔

اَژیتَن :- [مۆل: اَژیتَن <س: اَچیتَنہ]۔ یَتھ نہٕ ژیتَن (زُوجان) آسہ۔ تہِ گو بےجان۔ یہِ نہٕ جاندار آسہِ ، (لل دید)۔

اَژیوٚت :- [ن۔ مۆل: اَژبت <س: اَ+ چیت] ا۔ مُڈٕ ۔ بۆزرۆس۔ ۲۔ بۆزنبر، بۆزتھۆدیادٔے۔

اَژھر :- [ن۔ مۆل: اَژھر <ک: اوٗژھ <س: اَچ چھ]۔ ا۔ اُوی جار، زأوی جار۔ اوٗژھ آسُن، (پلو بیتر)، تنبر۔ ۲۔ لیۆژ آسُن۔ زُوٕ کنٕ کمزور آسُن۔

اَژھِ رَژھِ :- [م۔ مۆل: اَژھِ رَژھ <س: اپسرسا] سورگہٕ پٕری یہ۔ اَپھسرا یہ۔ م: سورگس چھِ وُسرِتھ دارِ تہٕ بَر۔ اَژھِ رَژھِ نژِنہٕ تھی اَندر (پرمانند)

اَژھُن :- [ن۔ مۆل: اَژھُن <ک: اوٗژھ <س: اَچ چھ]۔ ا۔ اوٗژھ گژھُن۔ تَتُن۔ کمزور گژھُن (پلو بیتر)۔ ۲۔ لیۆژ گژھُن۔ زُوٕ کنٕ ڈبلُن۔

اَژھوٚل :- [ن۔ مۆل: اَژھل <س: اَ+ چھلہ] ژھلو ورأے۔ ژھلو رۆستے۔ سیوٚد۔ شوٚد۔

اَژھینٛی دار :- [م۔ مۆل: اَژھینٛی دار <س: اَ۔ چھِنہ+ دھارا] سو دِ کنی یَتھ نہٕ ژھینہٕ آسہِ۔ رۆدِ چ یا آنچ سو داریو سہٕ لگاتار چلہٕ وِنی روزِ۔

اَژھیوٚن :- [ن۔ مۆل: اَژھیوٚن <س: اَ+ چھِنہ] ا۔ اوٚر۔ یہِ نہٕ ژھیوٚنمُت آسہِ۔ یہِ ژھینہٕ نے آسہِ۔ یَتھ نہٕ ترآسہِ ؤ اَژھمژ۔ ۲۔ ژھینہٕ رۆس۔ تھکھ گژھنہٕ رۆس۔ م: اَژھیوٚن رۆد۔

اَژھ کھچہٕ منٛزٕنُس :- تمہِ ساتہٕ کأنسہِ وَنان ییلہِ سُہ بیہٕ کأنسہِ ہندِ بن معاملن منٛز دخل دِیہِ۔

اَس اِ :- اَکھ پۆت لۆگ، ییمٛیک مانے چھُ۔ مے، یا یہٕ۔ م: مار کریوٚنس۔

اَس ۲: - اَکھ پوٚت لوٚگ۔ یٚیمیٚک مانے چھُ۔ 'تَس'
مِ: کرَس: کرِتَس یا بہٕ کرِتَس۔

اَس ۳: - [ن۔ موٗل: اَس < س: مَس] ژٕ اَس۔ خوش
آسنچہِ آوازٕ کڈُن۔

اَستھ: - [ن۔ موٗل: اَست < س: اَست] اَپُز۔ یہِ نہٕ
پوٚز آسُن۔ یتھ منٛز نہٕ کینٛہہ پَزر آسہِ۔ یہِ نہٕ
آسہِ۔ یہِ نہٕ چھُ۔

اَسمبلی: - مِ۔ موٗل: اَسمبلی < اَنگ: اسمبلی] جمہوٗری
طرزِ حکوٗمتس منٛز اَکھ اہم اَدارٕ۔ نُمایندن ہنٛز سو
مجلس یتھ منٛز قونوٗن بناونہٕ یِن۔ یُتھ مُجلسہِ منٛز
چھُ مُلکی تہٕ حکوٗمتی ماملاتن پیٹھ غور وفکر کرِتھ تجویز
یوان پاس کرنہٕ تہٕ سرکارٕ کہِ خأطرٕ بجٹ منظوٗر
یِوان کرنہٕ۔

اَسار: - [ن۔ موٗل: اَسار < س: اَ+سارَ] ۔۱۔ نہٕ
پوشہٕ وُن۔ نہٕ روزٕ وُن۔ ۲۔ یہِ نہٕ تلہٕ کنہٕ کینٛہہ
آسہِ، یُس نہٕ دوٗر آسہِ۔ یتھ منٛز نہٕ گوٗجی آسہِ۔
بےٚ مایہِ۔

اَسادِویٚژ: - [مِ۔ موٗل: اَسادِ وبت < س: اَ+
سادھیہ+ بُت] گریٚنٛز زنانہٕ بُرژ۔ گوبہٕ کھورٕ۔

اَساودان: - [ن۔ موٗل: اَساودان < س: اَ+سادودھانَ]
دیانہٕ روٗس۔ یٚیمیٚ نہٕ حِس آسہِ تھوٚ ومُت۔ بےٚ پروا۔

اَساوری: - (آساوٗری) [مِ۔ موٗل: اَساوری < ہ:
آساوری] اَکھ راگہِ ہُنٛد ناو۔ گونس منٛز صُبحُک
اَکھ مقام۔

اَسامی ۱: - [مِ۔ موٗل: اَسام < ع: اَسامی < اَسما] ۔
۱۔ یِہنٛد ناوٕ ژمین آسہِ۔ ۲۔ یُس ستی کینٛہہ کأم
آسہِ، یُس ستی ہیوٚن دیُن آسہِ۔

اَسامی ۲: - چھومبَن موٚنڈس بروٚنٛہہ کنہٕ چھوٚمبتھ
سَمیوٗمُت دانہٕ دانہٕ۔ (گژرین)

اَسُر: - [ن۔ موٗل: اَسُر < س: اَ+سَر] ۔ دیو، جِن۔
ورگہٕ پأٹھی۔ کوذاتھ، بد، ہٕتی یور۔

اَسُن: - [ن۔ موٗل: اَسَن < س: ہَسنَ] ۔۱۔ اُس
مُژ رِتھ خُشی ہنٛز آوازٕ کڈنہِ۔ کھکھرٕ مارنہٕ۔ وُٹھ
کُملاوٕنی۔ ۲۔ ہبڈن۔ ہبڈنہٕ گیلنہٕ۔ کنیٚ اَسُن
تژ اوُن۔ تھی تھی کرُن۔

اَسن تژ اے: - اَسنُک انداز۔ اَسنُک طریقہٕ۔
اَسہٕ وُن بُتھ۔

اَسن کھنٛگالہٕ: - بڈٕ بڈٕ اَسُن۔ ٹھاہ ٹھاہ کرِتھ اَسُن۔
ژاسہِ چالہِ اَسُن، ہزلہٕ پأٹھی اَسُن۔

اَسن وِلہٕ اَسن لِلہٕ: - اَسُن تہٕ اَسُن یُن۔ اسنَس
کنُے یوت گژھُن۔ پھولان آسُن، ژاکھ پیٚنٛی۔

اَسان اَسان: - اَسَن وِزِ۔ ۲۔ خوشحال پأٹھی۔ رِگندان
رِگندإن۔ مزس منٛز۔ ورگہٕ: جَل جَل۔ ؤلی ؤلی۔

اَسہِ نے لَسہِ کنتھٕ: - زِندٕ روزنہٕ باپتھ چھُ فِکرِ منٛز
تہٕ پہوان خوش روزُن۔

اَسہِ ناوٕ وُن: - ۱۔ یُس اَسناوِ، مخولی۔ ۲۔ یُس پیٹھ

اُسن ییہ۔

اَسہٕ ناوُن:- ا۔ تیتھ کینہہ کرُن یاوَنُن یُتھ بیا کھ اَسہِ۔ ۲۔ بیٚیس اُسن اَنُن۔

اَسہٕ وِنہِ ہونٛجہِ:- اَسان اَسان۔ اَسہٕ وِنہِ بتھِ۔ دزٕ ہ کھار نہٕ رۄستے۔

اَسہٕ وُن:- یُس اَسان آسہِ۔ سوموکھہٕ۔ پھولہٕ وُن۔ خوش طبٕی یَتھ۔ یُس نہٕ دِ یہٕ وُن آسہِ۔ یُس نہٕ بتھِس پیٹھ دزٕہ آسہِ۔

اُسن گیلُن پانس میلُن:- بیٚیس ہدٕ نہٕ چھُ پانس تہِ ہٕنتھ یوان۔ یہٕ چھُ مثالہِ پأٹھی وَننہٕ یوان۔

اُسی اُسی:- ا۔ سبٹھاہ اُستھ۔ اُستھ تہٕ اُستھ، م: اُسی اُسی وولُکھ کُٹھ۔ ۲۔ اَسان اَسان۔ خوش حال پأٹھی۔ اَسان تہٕ گِنٛدان۔ ورگہٕ: جَل جَل ژٕلی ژٕلی

اوٚسم:- مےٚ اوٚس۔ مےٚ تژ وواُسن۔ مےٚ کوٚر اُسنا۔

اوٚسن:- تٔمی اوٚس۔ تٔمی تژ وواُسن۔ تٔمی کوٚر اُسنا۔

اَسنہٕ ہَنا:- اَسن پیٚؤشنا۔ اَسن رٔژھا۔

اَسنہٕ ہَنا کرٕنی:- ا۔ رَژِ کھنٛڈ اُسن۔ ۲۔ پرواے نہٕ کرُن، کِہنہِ کِہنہِ نہٕ گژھُن۔

اَسوٚم بےٚ سوٚم:- [ن۔ مؤل: اَسم بےٚ سَم <س: اَ+ سَمہ+ف، بے+س: سَمہ <س: وِشَمہ] نابرابر۔ ناہموار، یَتھ کھسہِ وَس آسہِ۔

اَسور:- [ن۔ مؤل: اَسار <س: اَ+سار] یہٕ یا یُس نہٕ سورِ۔ پوشہٕ ڈُن۔ ورگہٕ: ووفادار۔

اَسورٕ وُن:- [ن۔ مؤل: اَسورٕ وُن <س: اَ+سار+ وان] نہٕ سورٕ وُن۔ یہٕ نہٕ سورِ۔ یہٕ نہٕ موکلہِ۔ اَنتہٕ روٗس۔ یَتھ نہٕ اَنٛد ے آسہِ۔

اَسور گژھُن:- نہٕ سارُن۔ یہٕ نہٕ سارِ۔ یہٕ نہٕ لگہِ۔ کھتھ نہٕ لگُن۔

اَسوسیشَن:- [م۔ مؤل: اَسوسیشن <اَنگ: اَسوسی ایشن (Association)] اُنجمن۔

اَسورنٛز:- [م۔ مؤل: اَسُرنٛز <س، اَسُر + اِن] راکھسینٛز۔ دیوٕنی۔

اَسونٛدر:- [مؤل: اَسونٛدر <س: اَ+سُنٛدر] نہٕ سونٛدر۔ کوکور۔ بےٚ شوٗب۔ کوٗبتھِ۔ بد صوٗرتھ۔ اوئژ کھونٹھر۔

اَسبد:- [مؤل: اَسبد <س: اَ+سِد دھ]۔ ا۔ یہٕ نہٕ سبد آسہِ، یہٕ نہٕ ثابتھ آسہِ۔ ۲۔ یَتھ نہٕ سیٚدی آسہِ گأمژ۔ یہٕ نہٕ پوٗرٕ آسہِ گومُت۔ یہٕ نہٕ بامُل آسہِ آمُت۔ ناکام۔ ۳۔ یہٕ نہٕ سیٚد یوٗمُت آسہِ۔ یہٕ نہٕ اُتھس منٛز آمُت آسہِ۔

اَسبرگ:- [ن۔ مؤل: اَسبرگ] اَکھ پوشہٕ ذات۔

اَسباب، اَسبابہٕ:- [ن۔ مؤل: اَسباب <ع: اَسباب]۔ ا۔ سامانہٕ۔ ڈیرٕ ڈ گہٕ۔ ۲۔ ہتھی یار تہٕ اوزار بیترِ۔

اَسبہٕ:- سفید رَنٛگہٕ ٹٲر۔

اَستر:- [ن۔ مؤل: اَستر <ف: اُستر، آستر] پلوس اَنٛدری یا ٹٲلی کُنی لوگُمت کپُر۔ اَستر۔

اَستر نہٕ لِیُن (لوٗن): - کانٛسہِ مُقابلہٕ کم پایہٕ آسُن، ؤسِتھ مولہٕ آسُن۔

اَستر ۲: -[ن۔ مؤل: اَستَر <ف: اَستَر <س: اَشوَتَر] کاٹُر۔ خُچر۔

اَستان: -[ن۔ مؤل: اَستان۔ <ف: آستان، آ+ پہلوی: ستان، س: ستھانہ]۔ زیارتھ۔ کانٛسہِ پزٕ اُنس بُزرگہٕ سنٛز جاے۔

اَستانَن دَشہِ گنٛڈٕنہٕ: - اَستانَن گژھتھ مُراد منٛگُن۔ کانٛہہ خاہش پوٗرٕ کرنہٕ مو کھہٕ جتنہٕ کرٕنی۔

اَستانَن دَشہِ مُژراوٕنؠ آسنہٕ: - یہٕ چھِ تیٚلہِ وَنان یێلہِ یوٚژھمُت کونٛچھمُت کٕرانہٕ خلاف توقع کرِ۔

اَستانَن دَشہِ مُژراونہٕ: -مُراد پوٗرٕ گژھتھ نذر نیاز کرُن۔

اَستان لدُن: - زِیارتس نذر پیش کرُن۔ ہَر زِ پأٹھی گو کُنہٕ مجبوٗری آسِنہٕ۔ م: بہٕ کیاہ زِ دِمَس اَستان چھُمہٕ لدُن۔

اَستہٕ ا: -[ن۔ مؤل: اَست <س ہَستہ/ وِتَستہِ] زٔمین میٖنٕنگ اَکھ پزٕ ون میٖژ۔

اَستہٕ ۲: -[<ف: آہستہ] لوتہٕ۔ لوتہٕ پأٹھی]۔

اَستہٕ اَستہٕ: - وارٕ وارٕ۔ لوٚت لوٚت۔ لوتہٕ لوتہٕ، ہَنہٕ ہَنہٕ۔

اَستہٕ وِستھ: -[<س: اَستَہ وِستہِ] چھکرِتھ آسُن۔ بےٚ ترتیب آسُن۔ چھلہٕ چھانگرِ آسُن۔

اَستوتھ: - [ن۔ مؤل: اَستوت <س: اَستُتِہ] شُکر۔ حمد۔

اَستوتھ کرُن۔ حمد پرُن۔ شُکر کرُن: - (دیہ سُنٛد)۔ م: تٔمۍ کوٚر اَستوتھ زِ کٔہی تام کٔہی تام بچوو۔

اَستھ: -[ن۔ مؤل: اَست <س: اَستہ] ا۔ لوسُن (زوٗن، آفتاب، تارکھ بیترِ)۔ ۲۔ کُنہِ تارکٕنک بیاکھ تارکھ بُتھِ آسنہٕ یا اَکہِ بےٚ رأش یا بُرجس منٛز آسنہٕ کِنہِ نظرِ تلہٕ غأب گوٚمت آسُن۔ ۳۔ گرٕیہدن ہنٛدِ اَستُس گژھنُک کال یا لوسنُک کال، اَتھ اَندر کانٛہہ نٕو کأم کرٕنی چھنہٕ پھرٕ ژیوان مانہٕ۔ م: از کل چھُ یوم اَستُس گوٚمت تِوٕ کِنہِ بنہٕ نہٕ کھانٛدر کرُن۔

اَستھ کرُن: - ا۔ لوسُن (زوٗن آفتابہٕ یا تارُک بیترِ)۔ ۲۔ دون تارکن ہُنٛد اَکہِ بےٚ بُرجس منٛز آسنہٕ کِنہِ اَکِیک نظرِ تلہٕ غأب گژھُن۔ ۳۔ تل گژھُن۔ تل یُن (کمزورِ سُنٛد طاقتہٕ واٚلِس تل)۔ پٕتہٕ کرُن۔

اَستَس کرُن: - تل کرُن۔ پتھ کرُن۔ ہارٕناوُن (وادوادس یا ہر اَنٛدر)۔

اَستَس گژھُن۔ ا۔ تل یُن۔ ہارُن۔ ہار سپدٕنی۔ ۲۔ کیٛنہہ نہ کرُن تگُن۔ ۳۔ شِکس یُن۔ واو پیوٚن۔

اَستھاپن: - [ن۔ مؤل: اَستھاپن <س: ستھاپَنہ] دیوی دار۔ دیوالے۔ سو جاے یوسہٕ دیوی دِوتاہن ہنٛدِ ناوٕ کی آسہٕ۔

اَسرِ وِسر: -[م۔ مؤل: اَسرِ وِسر <س: اَ+سمر+وِسَمر

]۔نبٕتہٕ مومٔنیار۔ترٕ زَنگہٕ لوسنہٕ۔حبس ہوش نہٕ روزٕنی۔ؤسٕ ؤسی پیوٚن۔

اَسلاف:۔ [مٔول: اَسلاف <ع: اَسلاف] پرٲنؠ بُزٕرگ۔پرٲنؠ زِٹھؠ۔

اَسلام علیکُم:۔[ن۔مٔول: اسلام علیکُم <ع: اَلسّلام علیکُم]مُسلمانن ہٕنز سَلام۔توہہٕ پیٹھ اَسِن سلامتی۔توٚہؠ اِسوٗ ٹھیکھ پٲٹھؠ۔ وارٕ اَسو۔ وارٕ روٗزِو۔

اَسمان:۔ [ن۔مٔول: اَسمان <ف: آسمان]نَب۔ آکاش۔

اَسمانَس ہتؠ بُزؠ بُزؠ گاڈ کھیٚنہٕ:۔تھَد بن گرٕہن کھسُن۔زوٗن کھیٚنہٕ کھسُن۔اَسمٲنؠ وُچھن۔ پٔنن پان کیاہتام زانُن۔اَچھن کھسُن۔

اَسمانَن کھالُن (کھارُن):۔ا۔سٮ۪ٹھاہ زیادٕ تارٕیف کرٕنؠ۔۲۔سٕتھٕر کھارٕنؠ۔۳۔عالم تُلُن۔

اَسمانہٕ پیوٚن:۔ا۔اَسمانہٕ پیٹھٕ بوٗن لاینہٕ یُن۔ہیٚرِ پیٹھٕ پتھرِس پیٹھٕ وٕستھ پیوٚن۔ ۲۔سٮ۪ٹھاہ پاپٕر جا آسنہٕ پتہٕ پتھرِس لٲرِتھ گژھُن۔۳۔حٲران گوٚژھُن۔آشٕرٕ رگژھُن۔م: یہٕ بوٗزِتھ پیوٚس بہٕ اَسمانہٕ۔۴۔کُنہٕ میٚجھسنہٕ ورٲے واتُن۔ہَنگہٕ تہٕ مَنگہٕ وٲتِتھ پیوٚن۔م: یہٕ مال چھا اَسمانہٕ پیوٚمُت۔

اَسمانہٕ وٕستھ بُترٲژدَب:۔اَکہٕ بلایہٕ تلہٕ موکلتھ بیٚیس تَل لگُن۔

اَسمان زٔمین فرق:۔پھیرَ ے پھیرٕ۔وارِیاہ فرق۔کتہٕ کوٗر فرق۔

اَسمان نکھس تُلُن:۔کرٕ بکہٕ ناد لاگُن۔سخ شور لاگُن۔دَمالہٕ کرنہٕ۔

اَسمٲنؠ:۔ ا۔اَسمانُک۔ ۲۔ہیٚری ہیٚری۔پیٚٹھی کَنؠ۔ ۳۔یتھ اَسمانُک ہیوٗ رَنگ آسہٕ۔

اَسمٲنؠ اَنٛز:۔ا۔اَکھ وُڈوُن جاناوار۔ ۲۔ وَرگہٕ: اورے کینٛہہ واتُن۔مفتُک کینٛہہ بَنُن۔

اَسمٲنؠ بلاے:۔ہَنگہٕ تہٕ مَنگہٕ آفتھ۔الغٲنٛہ ترٛٹھ۔ غٲبی بلاے۔

اَسمٲنؠ بوٗٹؠ:۔ اَکہٕ رٲٹھ ہُنٛد ناو۔اَسمان بیل۔

اَسمٲنؠ جَہاز:۔ ہواٲیی جہاز۔

اَسمٲنؠ رَنگ:۔ پیروٗزی رَنگ۔تیٚتھے رَنگ یُتھ اَسمانَس آسان چھُ۔

اَسمٲنؠ رَنگہٕ:۔ پیروٗزی رَنگہٕ۔اَسمانِکہٕ رَنگہٕ۔اَسمٲنؠ رَنگس پیٹھ۔یَتھی رَنگہٕ یُتھ اَسمانس آسان چھُ۔

اَسمٲنؠ گولہٕ:۔ا۔ اَکہٕ آتش بازٕ ہُنٛد ناو۔ ۲۔(وَرگہٕ پٲٹھؠ) ٹٕر۔راد۔اَپٕز۔

اَسوَد:۔[مٔول: اَسوَد <ع: اَسود] گرٕہُن۔سِیاہ۔کٔول۔

اَسیُو ا :۔[ن۔مٔول: اَسِو <س: اَ+سِود]سِونے۔ مومُت نہٕ آسُن۔سونے تھوٚومُت۔آبَس منٛز گژھ کہناونے۔

اَسیُوٗ ۲:- [ن۔ مؤل: اَسو <س: اَ+سیو]ہِوی نہٕ
کوٚرمُت ۔ہِوی نہٕ گومُت ۔نہٕ ہلر وومُت۔
اَسیوٗن :- [ن۔ مؤل: اسبن <س:ا+ہِونہَ]یِہ
رٕنتھ دؤ رُےآسہِ رؤدمُت ۔یَتھ نہٕ پوٚر پاکھ
آسہِ لوٚگمُت ۔یہ نہٕ سینٛیومُت آسہِ۔
اَشم :- [م۔مول: اَشم <س: اَشمَن]پتہٕ پٔنچ ارم۔
اَشُد :- [ن۔ مؤل : اَشُد <س: اَوشدھ]۔ا۔دَوا۔
اُچھ داد ٹیُک اَکھ دوا۔ تاچھ (یہ چھےٚ پھسکھ
آسان)۔۲۔سو جنگلی گاسہٕ ذاتھ ییمہٕ سِتیٚ نشہٕ
کھسان تہٕ بےٚ ہوش گژھان چھہِ۔
اَشُد پیٹ :- دوِاپٹ ۔لتہٕ (دَواہچہٕ ،ژٔنڈ نچہ بیتر)۔
اَشُد تج ۔اَشُد تھل :- اَشُد لاگنٕچ تج ۔اُچھن دوا
لاگنٕک تُل ۔تاچھ لاگنٕچ تج۔
اَشُد گری وان :- ا۔ اَشُد کِنَن وٲلی سُند وان۔
۲۔ وَرگہِ پاٹھی سوجاے ییتہٕ نَس شُربو آسہِ وَدن
وان لوگمُت ۔ یہ چھہِ اِو کنہٕ ونان تہٕ کیاز اَشُد
گری ہِندی گرٲسی اُچھداٗدی لد شُری تُژ ووتھنہٕ
کنہٕ ؤدی ؤدی ہےٚ ٹلان۔
اَشُد گوٚر :- اُچھ دَوا بناوَن وول ۔اُچھ دوادِنہٕ وول۔
اَشُد گو لِکھ :- اُچھن لاگنٕک اَشدی پھوٚل۔
اَشُد وان :- دَواوان ۔بُہری وان (ییتہٕ اَشُد کِنہٕ
آسہِ یوان)۔اَشُد گری سُند وان۔
اَشُد کھیوٗن :- افسوٗس کرُن ۔ہَمہِ سوس آسُن۔

ہِ پھسکھ کھینٛی ۔ ویٚہہ کھیوٗن۔
اَشُد لگُن :- ا۔ اَشدٹیُک اَثر گژھُن جنگلس منز
پھیرنہٕ کنہٕ کینژ وجنگلی بوٗٹھو ستیٚ نشہِ لگُن ، بےٚ
ہوش گژھُن یا گیرکی تہٕ گتہٕ ینٛی۔ ۲۔ اَشُد لوٚگ
گژھُن ، براہ یُن۔
اَشُد لاگُن :- اُچھ دأدی لدس اُچھن نیٚبری کنہٕ اَشُد متھُن
اَشوٗژھ :- [نٛ۔ مؤل: اَشوٗژ <س: ا+شَوچہ]ہونٛژھ
(ہونٛژھ گو کأنسہِ ہِندِ مَرنہٕ یا زینہٕ پتہٕ کاہَن
دوہَن تِتھ گرس منز ژھچر مانہٕ ینٛ ییتہٕ ییتھ کینٛہہ
سپُد مُت آسہِ ۔ یہ چھُ اکہِ قسمُک کو ارٹھین
لاگہِ نشہِ بچنہٕ باپتھ)
اَشوک :- [ن۔ مؤل : اَشوک <س: اَشوکہَ]
ہُندوستانُک اَکھ مشہوٗر بادشاہ ییٚسندِ وقتہٕ کشیرِ
اَندر بوومُت پھاٹلو، دَپان چھہِ سرینگر بَسوو
گوڈٕنتھ تمی۔ ہندستانُک قومی نشانہٕ چھُ تِہنٛدی
کالچہِ سنگترٲشی ہِندِ اکہِ نوٗ موٗنُک یادگار۔
اشوک چکر :- [ن۔مؤل: اَشوک چکر <س: اَشوکہ+
چکر]۔ا۔ مہاراجہ اَشوک سُند اکھ خاص نشانہٕ
یَتھ پیٹھ اَکھ ژٔکھر تہٕ ترٛےٚ ہہہ کلہٕ چھہِ
بنأوِتھ۔ ۲۔ ہُندستانُک قومی نشانہٕ۔
۳۔ ہندوستانس منز کانہہ بڈ یا تھکبہٕ وِنی کأم
کرَن والین دِنہٕ یِنہٕ وول اَکھ قومی اعزاز۔
اَشوٗب :- (ن۔مؤل: اَشوب <س: اَ+شُبھ]شوب

نہٕ آسُن ۔ آپدا ۔ مُصیبتھ ۔ بنأوِتھ ۔ خأر نہٕ آسُن ۔ رٕژرنہٕ آسُن ۔

اَشود :- [ن ۔ مؤل: اَشود < س: اَ+شُد دھ] ا۔ یہ نہٕ شودآسہِ ۔ یہ نہٕ صحی آسہِ ۔ یہ غلط آسہِ (خاص کٕرِتھ غلط لیٚو کھمُت)۔ ۲۔ تیٚتھ لیٚو کھمُت یہ نہٕ ووتھِ ۔ ۳۔ ناصاف ۔ ژھیٚوٹ ۔ ۴۔ ناشائستہٕ کلامہٕ ۔

اَشوٚدی :- ا۔ غلطی ہیترِ (لیکھنس کرنس منز) ۲۔ ژھیٚچر ۔

اَشوٚدی کڈٕنی :- غلطی ہأوِتھ دِنی ۔ غلطی دوٗر کرٕنی ۔

اشوزر :- ا۔ شود نہٕ آسُن ۔ شود نہٕ آسنٕچ حالتھ ۔ مکریر ۔ ۲۔ مزازٕ کٕنی یا شٕریرٕ کٕنی اوٗری نہٕ پوٗری آسُن ۔ ۳۔ کھوٚٹھ کھٹأیی ۔ منٛگ کھوچٕر ۔

اَشون :- [م ۔ مؤل: اَشون < س: اَشوِنی] ستوٗوہو نچھترٕ ومنزٕ گوڈنیُک نچھتُر ۔ اکھ خاص نچھتُر ۔ اکھ ساتھ ۔

اَشووار، اَشودار :- [ن ۔ مؤل: اَشووار < س: اَشوٕ+وار] گُری سوار ۔ چوٚبک سوار ۔ گُرِس خطِ کڈٕن وول ۔

اَشٹمی :- [م ۔ مؤل: اَشٹمی < س: اَشٹمی] اُٹھم ۔ پچھک اُٹھم دوہ ۔

اَشٹاوکرُ :- [ن ۔ مؤل: اَشٹاوکر < س: اَشٹاوکر] اَکِس زٕنی سُند ناوِیس اُٹھوے اَنگ ہٕلی آسی ۔ ورگہ : وُکر انسان ۔ راکھٕس ہیٚوہ اِنسان ، کوکودرتہٕ بنکور انسان ، یَس نہٕ کانہہ اَنگ سیٚودآسہِ ۔

اَشٹاوٕ کر :- کو کأرتہٕ بیٚکار زنانہٕ ۔ رانٹس ہِش زنانہٕ ۔

اَشٹہٕ :- [اَشٹہٕ ۔ اُٹھ، اَکھ بروٚنٛہہ لوٚگ] اُٹھ ۔ اَکھ گوڈٕ لوٚگ یُس یمن ہٕنٛتی تہٕ لگان چھُ ، م : ا۔ اَشٹہٕ ڈلہٕ ہٕرٕ دے (اُٹھٕ ؤتھر پمپوش ہیٚوٗ دِل) ۔ ۲۔ اَشٹہٕ موٗرتی (سُہ یَس اُٹھ رٕپھ چھِ ، تہٕ دٕپِتھ گوشو] ۔

اَشٹہٕ دَشہِ :- [مؤل: اَشٹہٕ دَش < س: اَشٹا دَشہِ] اَرداہ ۔ اُٹھِ پیٹھی کاہ ۔ دوہ یہ کمُوٕ ہہ (شوٚپرنےٚ)

اَشرفُل مخلوٗقات :- زٕو ذأژو أندرٕ تھوٚد بوٚڈ تہٕ شرفہٕ وول ۔ یہ چھُ بنی آدم سُند اکھ صِفت ۔

اَشراف :- شٕریف موہنیو ۔ شٕریف موہنوی ۔ بوٚڈ موہنیو ۔ بڈٕ موہنوی ۔ رئیس ۔

اَشرأفی :- شرافتھ ۔ شٕریف آسُن ۔

اَشرفی :- [م ۔ مؤل: اَشرفی < ف: اَشرفی < ع: اَشرف] سونہٕ ہٕنز موہر ۔

اَشکہٕ ا :- [م ۔ مؤل: اَشک] ا۔ أڈی جن ہٕندی گنٛڈ، جوڑ ۔ ۲۔ نأر ۔ رَگہٕ ۔

اَشکہٕ ژٕٹنہِ :- رَگہٕ تہٕ نأر ژٕٹنی ۔ تہٕ دٕپِتھ گولایُن ۔ مارٕدیُن ۔

اَشکہٕ ۲ :- گُپٕن ہٕنزن پژاژن أندری ماز وی گنٛڈی ہوی ۔

اَشکہٕ ہِنہٕ :- اَشکہٕ پھولہٕ نہٕ ، ہنہٕ نہٕ ۔ اَشکن دود

کرُن ۔ (اَتھ دأدِس منز چھُنہٕ چاروألیس گاسہٕ، دانہٕ بیترِ کھیوٗن بنان)

اَشکھاش :- [ن ۔ مؤل: اَشکھاش ح ع: اشخاص] پؤرٕ لفِظ چھُ ، غدرِ اشخاص ۔ سَم سوٗتُر ۔ لؤرٕ پار ۔ ڈُبہٕ ڈاس ۔ ڈاکھ ۔ ستیاناس ۔ ناش ۔ یہِ چھُ اَکھ ووہو ۔ مِ: تِمن گرٕھن اَشکھاش یِمن سون تِھٔول چھُ ۔

اَشکھاش گرٕھُن :- سَم سوٗتُر گرٕھُن ۔ ڈُبہٕ ڈاس بیترِ گرٕھُن ۔

اَشول ، أشوٗلِ :- [م ۔ مؤل: اَشوٗل] سو یوسہٕ نہٕ ژٕنہٕ پأٹھی پأتھینہٕ یا گأنز آسہِ مگر یار مُژ آسہِ ۔ یوسہٕ ژٕو رِژٕو رِبد کأری آسہِ کران ۔ عأشہٕ مُژ ۔

اٰءصل :- [ن ۔ مؤل: اٰءصل ح ع: اَصل] ۔ ۱ ۔ پوٗز ۔ یہِ یا یَس نہٕ کھٹہٕ آسہِ ۔ ۲ ۔ مؤلہٕ تلُک ۔ اَہم ۔ ۳ ۔ یِتھ کانہہ وٕجوٗد آسہِ ۔ ۴ ۔ جان نَسلُک شوٗز ذأژھُنٛد ۔ ۵ ۔ شۆد ۔ یِتھ نہٕ مِلہٕ مِشہٕ آسہِ ۔

اٰءصلِے ضاف یُن :- لاب نہٕ گٔنہٕ تہٕ مؤلہٕ ہے چھوٗنُن فأیِد چ نہٕ کُتھِے دَپھ پننہٕ ہے گاٹہٕ ۔

اَصالتھ :- [م ۔ مؤل: اَصالت ح ع: اصالت] شرافتھ ۔ ذأژَل آسُن ۔

اَصالتَن :- پأنٕ پانے ۔ پننہٕ مَرضیہٕ ۔ وٗکیل یا موختار ورأے ۔

اٰءصل اٰءصل مؤدی باقے پھرٕشال رؤدی :- یہِ

چھُ یوان تیٚلہِ ہَرزِ پأٹھی وَننہٕ یِیٚلہِ کانہہ کم ذاتھ یا کمینہٕ بارسس ییہِ تہٕ یِمَن تیٚتھ رُتبہٕ پَزِ ہے تِم گرٕھن یِتھ یا پھکٕ ۔

اٰءصل گو اٰءصلِے تہٕ نقل گو نقلِے ،

اٰءصل گو اٰءصلِے تہٕ فرہ گو فرے :- تمہٕ ساتہٕ وَنان یِیٚلہِ اٰءصل چیزٕکی تأریف آسَن کرٕنی یا نقلی (فرہ) چیزٕچ خرأبی نٔنہٕ آسہِ کڈٕنی ۔

اصحاب :- [ن ۔ مؤل: اَصحاب ح ع: اصحاب] ''صأحب'' لفظُک جمع ۔ زٕنی لؤکھ ، حضرتِ محمدؐ صأبنٕی یار ۔ صحأبی ۔

اَصحابہٕ کہفن ہُنٛد ہؤن :- سُہ ہؤن یُس تِمن سَتن دہنٛدارن گو پھٕٹیٚرٕ کنہٕ تر بن ہتن تہٕ نون وری ین رؤدیم بادشاہ دقیانوسہٕ سِنٛدِ خوفہٕ ژٕو رِ رؤدی ۔ قطمیر ۔

اَصلا :- [مؤل: اصلا ح ع: اَصلا] ہرگز ۔ مُلیٚہہ ، پٔزٕ کٔنہ ۔

اصلیت ، اَصلیتھ :- [م ۔ مؤل: اَصلیت ح ع: اَصلیت] پٔزر ۔ حقیقتھ ۔

اَصلی :- [مؤل: اَصلی ح ع: اَصلی] ۔ مؤلہٕ تلہٕ ۔ پوٗز کھٹہٕ نہٕ ۔ نقل نہٕ ۔

اَطراف :- [ن ۔ مول: اطراف ح ع: اطراف ح طرف] ۔ مختلف طرف ۔ اَنٛد ۔ اَنٛد پوٗکھ ۔ دؤرِ دؤر چہِ جایہِ ۔ مِ: سُہ چھُ اَطرافن پھیر تھ آمُت ۔

اطوار :- [ن ۔ مؤل: اَطوار ح اطوار ح طور] ۔ طور طرز ۔

کرتوٗتھ۔ کردار۔ پھیٚچہٕ۔ کوڈٕ ریہ لفظ چھُ ژٕرِ
پأٹھۍ کأنسہِ ہنٛز بٔدی ہاونہٕ وِزِ وَننہٕ یوان۔ م:
تٕسنٛدی اَطوارو چھِتھ چھُ انسان تٕرٛ ہران۔

اَغائفِل:- اصل لفظ چھُ غافِل تہٕ اَغائفِل چھُ غلط لفظ۔
موصُم۔ بےٚ خبر۔

اَغراض:- [مؤل: اَغراض <ع: اغراض۔ غرض
لفظُک جمع]۔ مُدا۔ مطلب۔

اَغلب:-[ن۔مؤل: اَغلَب <ع: اغلَب]۔ سبٹھاہ مُمکن۔

اَغوا:- [مؤل: اَغوا <ع: اغوا]۔ (کانٛہہ اِنسان)
وَرٕ غلاوِتھ یا جبرٕ نٕنیِن۔

اَغیار:-[مؤل: اَغیار۔ غیر، لفظُک جمع]۔ غأر۔ پٔرٕ دی۔
ووپٔر۔ پرٕزٕنۍ۔

اَفأیی:-[مؤل: اَفأے <ع: اَفواہی <افواہ] شاوٕ ے
یا شوو پہ پأٹھۍ۔ لوٗکن نِش بوزنہٕ پأٹھۍ (مگر سٔرِ
کرٕ نے)۔

افراتفری:-[ن۔مؤل: اَطراف <ع: اَطراف <طرف]
شورٕشَر۔ کھلبلی۔ گڑبڑ۔ بَد اَمنی۔

افراسیاب:-[ن۔مؤل: اَفراسیاب <ف: اَفراسیاب]
۱۔ ایرانک اَکھ مشہوٗر بادشاہ یُس وٗری یہٕ بدبٕن جنگ
رٕوٗدکران تہٕ یُسنٛد تذکرٕ کأشرِ بٕن مثنوٕین منٛز چھُ۔
۲۔ ہَزلہٕ پأٹھۍ سبٹھاہ گأٹل، کأکی۔ ۳۔ یُس
بوہتان آسہِ ونان، بوٗہدٕری آسہِ تھبکان۔

اَفراسیأبی:- تھبکٕن۔ ہیٚنٛز بوٗہدری تھکٕنی۔ بوہتان

وَنٛزٕ گاٹہٕ جار تھبکٕن۔

افسر:-[ن۔مؤل: اَفسر <اَنگ: اوفسر (Officer)
دفترُک زیٚٹھ۔ سُہ یُس تَل کانٛہہ آسہِ کأم کران۔

اَفسٔری:-[م۔مؤل: اَفسٔری <اَنگ: اوفسر]۔
۱۔ حأکمی۔ اَفسرٕ سُنٛد حُدٕ۔ ۲۔ ورگہٕ پأٹھۍ۔
پیٹھوٗولی۔ م: اَفسری چھُہم ہاوان۔

اَفسانہٕ:- [ن۔مؤل: اَفسان <ف: افسانہٕ، ژٕنٛد:
اپہ + سانہ <شا=س: اَبھشا] بناوٕتٕن ہنٛز کتھ۔
دِل لگہٕ نٕچ تہٕ دِل پھُٹہٕ نٕچ کتھ۔ داستان۔

افسوٗس:- [ن۔مؤل: افسوٗس <ف: اَفسوٗس]۔
۱۔ دوکھ۔ غم۔ فکرِ۔ ماتم۔ ۲۔ ہَے ہے، ہاے،
ہے کیا گوٚس۔ م: اَفسوس بہٕ اوٗسُس نہٕ تَتہٕ۔

افسوٗس کھیٚوٕن:- (کٕنہِ باپتھ) پھیٚرٕن، پٕشتاوٕن۔

افسوٗس گرٕھُن:- تَبأہی گرٕھٕنی۔ وَدُن لایق
گرٕھُن۔ (ووٗہ وپأٹھۍ وَننہٕ یوان)۔

افسوٗس لارُن:- کوٗرمُت کولہِ گرٕھُن۔ کٕرِتھ
راوُن۔ وٕٹھتھ نہٕ کھسُن۔ کیٚنٛہہ نہٕ اَتھ یُن۔ کٔتی
کٔتی اَکوٗت گرٕھُن۔

افسوٗس ناک:- پٕشتاوٕنٕس لایق، افسوٗسٕس لایق۔

اَفشان:- [ن۔مؤل: اَفشان <ف: اَفشان۔ ژٕنٛد:
اپو + شہ] مُکوٗش۔ سونہٕ وٕتھرُک ژٕرن۔

اَفضَل:- [مؤل: اَفضَل <ع: اَفضل] یَس فضیلتھ
آسہِ۔ سارِوٕے کھوتہٕ جان، کھٔستھ، تھدِ

پایک۔

افضلَن چیۡنہِ بَنگہٕ تہٕ چلمہِ کھٔرٕ کأف:۔ (یا کانگرِ کھٔرٕ کأف)۔ کمہِ تام کوٚرائٹرِ تہٕ کستام لوٗگ ئلی۔ کمس تام راہ تہٕ کُستام لأجکھ ہانٛز ہ۔ م: أتنہِ بلایہِ ٹٔت۔

اَفغان:۔ [ن۔مؤل: افغان : افغان <ف: اَفغان] اَفغانستانٔک روزُن وول۔ پٹھان۔

افغأنستان:۔[ن۔مؤل: اَفغانستأن <ف: اَفغانستان] اَفغانَن ہُنٛد مُلک۔

اَفغأنی:۔ [ن۔مؤل: اَفغأنی <ف: افغأنی]۔ ا۔اَفغأنستانٔک۔پٹھان۔ ۲۔اَفغانَن ہٕنز زبان۔

اَفلاطوٗن:۔[ن۔ مؤل: اَفلاطون <ع: افلاطون <یوٗنأنی: پلیٹونکاس] أکِس مَشہوٗر یوٗنأنی فلسفی سُنٛد ناو۔ ہرٕ پأٹھی تَس وَنان یُس گاٹہٕ جارس درٛسہٕ دِیہ۔

افواہ:۔[م۔مؤل: اَفواہ <ع: افواہ <فوہ] شاوَے۔ شوٗوَے۔ہوگ۔

اَفواہ باز:۔ٹُژ گوٚر۔شوٗویہِ ترٛاوَن وول۔ اوٕر یور اَپٕز کتھہٕ پھألان وول۔

اَفواہ بأزی:۔ٹُژ ترٛاونٔک شوٗغُل۔ ٹُژ گری۔ شوٗویہِ ترٛاوُنٔک کار۔

اَقصا:۔(اَقصیٰ)[ع: اقصیٰ] فَلَسطینس منٛز اکھ مشہوٗر مسجِد یمیُک تذکرٕ قُرآنس منٛز تہٕ چھُ۔

اَقلیتھ:۔[م۔ مؤل: اَقلیتھ <ع: اَقل] گرٛنٛز منٛز لوٕکٹ جماتھ۔ م: اَکثریتھ)

اَک:۔[مؤل: اَک <س: ایکہ، ف: یک] یہ چھُ کینٛژن مِل مِش لفظن سٟتؠ گوڈٕ یوان اکھ یا اَکُن ہاونہٕ باپتھ۔ م: اَکہٕ وُہہ، اَکہٕ ژندُن۔

اَکہِ بالہٕ کھالُن بیٚیہٕ بالہٕ والُن:۔ا۔کأنسہِ کینٛہہ ؤنی ؤنی سبٕطھاہ وَلگتَن دِنی۔ ۲۔ بتولہٕ وَننۍ۔ شبرانگ وَننۍ۔

اَکہِ رَنگہٕ بیٚیا کھرنٛگ (گرٛژھُن):۔ا۔شَرمنٛدٕ (گرٛژھُن)۔خجِل (گرٛژھُن)۔ اَکلہٕ بکل (گرٛژھُن)۔ ۲۔(کھوٗژنہٕ کِن) بُتھِس زَردی پھیرٕنی۔

اَکہِ کنہٕ بوزُن تہٕ بیٚیہٕ کنہٕ ترٛاوُن:۔ کتھ بوٗزِتھ نہ تَتھ پیٹھ عَمَل کرٕنی۔ مسأوی زأنِتھ ترٛاوُن۔توجہ نہٕ دِیُن۔

اَکہٕنأنی:۔<ک اَکھ <اَک <س: ایکہ+ نابھ نالہَ (ک۔نان)۔ سوزنانہٕ یُس اکھ أکِس پَتہٕ کوریے کوریانچوٚی نچوٚی زٕنی۔

اَکے نالہٕ پھِرن کڈُن:۔اَکھ أکِس لأرتھ آسُن۔ جأنی یار آسُن۔ پانہٕ وٕنی کنیٛ آسُن۔ بِبن نہٕ آسُن۔

اَکے وانہٕ نوٗن تیل:۔ اَکیٚے ؤسلہٕ آسُن۔ أکی ہے نش پرٛتھ حاجتہٕ لگُن۔

اَکی زیوٚ وَنُن:۔ا۔ کُنی کتھِ پیٹھ روزُن۔ لفظہٕ

بدُلن ۔ ئقمتھ نہٕ بدلاوُن ۔ ۲۔ سارِنے ہُنٛد سٕمتھ
اکاۓ کتھ وَنٕنۍ ۔ کُنۍ زیوٚ وَنُن ۔ ۳۔ توٗتۍ لمبکھ
وَنُن ۔ واکہٕ تٔندل کرٕنۍ ۔ تھکھ کڈنہٕ رؤس
وَنان گرٛھن ۔

اَکہٕ بی :- اَکھ دوہ ترٲوِتھ ییٚنہٕ دۄہہٕ ۔

اَکہٕ بی دُبی :- کُنہٕ کُنہِ دوہہٕ ۔ مُنزی مُنزی ۔

اَکہٕ تٲجہہ :- [مۄل: اَکہٕ تٲجہہ < س: ایکہ چتوار
مثل] اَکہِ پیٹھی ژتجہہ ۔ ژور ڈٕہی تہٕ اَکھ ۔
ژتجہہ تہٕ اَکھ ۔

اَکہٕ تٲجہیم :- ییٚچ وٲرۍ یاوَزبیترٕ اَکہٕ تٲجہس پٔتھ
ییہ ۔ اَکہِ پیٹھی ژتجہیم ۔ ژور ڈٕہی تہٕ أکُیم ۔
ژتجہہ پتے آسہٕ وُن ۔

اَکہٕ ترٕہ :- [مۄل: اَکہٕ ترٕ < س: ایکہ ترٛمشت] اَکہِ
پیٹھی ترٕہ ۔ ترٕے ڈٕہی تہٕ اَکھ ترٕہ تہٕ اَکھ ۔

اَکہٕ ترٕہیم :- ییٚچ وٲرۍ یاوِزبیترٕ اَکہٕ ترٕہس پٔتھ
ییہ ۔ اَکہِ پیٹھی ترٕہیم ۔ ترٕہہ پتے آسہٕ وُن ۔

اَکہٕ ستتھ :- [مۄل: اَکہٕ ستتھ < س: ایکہ سپتَتہ]
اَکہِ پیٹھی ستتھ ستھ ڈٕہی تہٕ اَکھ ۔ ستتھ تہٕ اَکھ ۔

اَکہٕ ستتیم :- ییٚچ وٲرۍ یاوِزبیترٕ اَکہٕ ستتس پٔتھ ییہ ۔
اَکہِ پیٹھی ستتُک ۔ ستتھ پتے آسہٕ وُن ۔

اَکہٕ شیٹھ :- [مۄل: اَکہٕ شیٹھ < س: ایکاشتہ] اَکہٕ
پیٹھی شیٹھ ۔ اُٹھ ڈٕہی تہٕ اَکھ ۔ شیٹھ تہٕ اَکھ ۔

اَکہٕ شیٹھیم :- ییٚچ وُٲرۍ یاوِز اَکہٕ شیٹھس پٔتھ ییہ ۔
اَکہِ پیٹھی شیٹُک ۔ شیٹھ پتے آسہٕ وُن ۔

اَکہٕ نمتھ :- [مۄل: اَکہٕ نمتھ < س: ایکہ نوَتہ] اَکہِ
پیٹھی نمتھ ۔ نوٗ ڈٕہی تہٕ اَکھ ۔ نمتھ تہٕ اَکھ ۔

اَکہٕ نمتیم :- ییٚچ وٲرۍ یاوِز اَکہٕ نمتس پٔتھ ییہ ۔ اَکہِ
پیٹھی نمتُک ۔ نمتھ پتے آسہٕ وُن ۔

اَکہٕ نندُن :- [ن ۔ مۄل: اَکہٕ نندُن < س: یکہ+
نندنہ] کُنۍ ٹوٹھ گوٚبُر ۔

اَکہٕ وَنٛزاہ :- [مۄل: اَکہٕ وَنٛزاہ < س: ایکہ پنچاشت]
اَکہِ پیٹھی پٕنٛزاہ ۔ پانٛژہ ڈٕہی تہٕ اَکھ ۔ پنٛزاہ تہٕ اَکھ

اَکہٕ وَنٛزٲہیم :- ییٚچ وٲرۍ یاوِز اَکہٕ وَنٛزٕہس پٔتھ
ییہ ۔ اَکہِ پیٹھی پنٛزٲہیم ۔ پنٛزاہہ پتے آسہٕ وُن

اَکہٕ وُہ :- [مۄل: اَکہٕ وُہ < س: ایکہ وِمشتہِ] اَکہِ
پیٹھی وُہ ۔ زٕ ڈٕہی تہٕ اَکھ ۔ وُہ تہٕ اَکھ ۔

اَکہٕ وُہیم :- ییٚچ وٲرۍ یاوِز اَکہٕ وُہس پٔتھ ییہ ۔
اَکہِ پیٹھی وُہیم ۔ وُہہ پتے آسہٕ وُن ۔

اَکہٕ ہٲٹھ :- [مۄل: اَکہٕ ہٲٹھ < س: ایکہ ششٹہِ]
اَکہِ پیٹھی شیٹھ ۔ شیٹھ تہٕ اَکھ ۔ شے ڈٕہی تہٕ اَکھ ۔

اَکہٕ ہٲٹھیم :- ییٚچ وٲرۍ یاوِز اَکہٕ ہٲٹھس پٔتھ ییہ ۔
اَکہِ پیٹھی شیٹھُک ۔ شیٹھ پتے آسہٕ وُن ۔

اَکر پھوٗ :- [ن ۔ مۄل: اَکر پھوٗ < ہ/وُ: اَکرٕ پھوٗن]
ژھوکھ ۔ وَزٕ بُزٕ ۔ دٕہ ترٛاوُن ۔

اَکرٕ :- [م ۔ مۄل: اَکرٕ < س: اَٹک] ترٛکجار ۔ وُٹھنہٕ
یُن ۔ تکبُر ۔

اَکڑی:- ہَٹھ دَرم۔ ہَٹھ دَرمی (انسان)۔ تژُگر۔ تژوُش، کبری۔

اکادمی، اکاڈمی:- [م۔ مؤل: اکادمی <یؤنانٔی اکاڈمیہ] عٔلم تہٕ ادَبُک اَدارٕ۔

اَکار بکار لگُن:- [<ف: بکار+پوٚت صدا - اَکار] کامہِ لگُن۔ ساڈُن۔ پکڑُن۔

اَکار بکار یُن:- مَدَتھ کرُن۔ کُنہِ کامہِ منز اَتھ روٗٹ کرُن۔ کامہِ پکڑُن۔

اَکال:- [ن۔ مؤل: اَکال <س: اَکالہ] کالہٕ روٗس۔ کالہٕ نبر۔ لازماں۔ زانٔہہ نہٕ مرُون۔ لافأنی۔ دوٗ ہے پوشہٕ وُن۔ دَیہ سُندٕ اَکھناو۔

اَکالہٕ پوش:- [ن۔ مؤل: اَکالہٕ پوش <س: اَ+کالہٕ+ پُشپہٕ] بےٚ موقہٕ پھوٚلمُت پوش۔ وَرگہ: سبٹھاہ بڈِس زامُت شُر۔ جوأنی ڈٔلتھ زامُت شُر۔

اَکال سوکال:- [ن۔ مؤل: اَکال سوکال <س: اَکالہٕ+سُکالہ]۔ پیٚچھ وَق رُت وَق۔ وَقتہٕ بےٚ وَقتہٕ۔ مِ: (کانٔہہ چیز یا شخص) اَکالہٕ سوکالہٕ بکاریُن۔

اَکری، اَکرِیےٚ:- [ن۔ مؤل: اَکری/اَکرِیےٚ <س: اَ+کریَہ] بےٚ کار۔ کارٕ روٗس۔ یُس نہٕ کارس لگہٕ ہارآسہِ۔ بےٚعمل۔ کرٕےٚ نہٕ کروُن۔ مِ:
کینٔہہ چھےٚ ہنان گرِتھ اَپتی
کینٔہہ چھےٚ گرٕ یہہ بڑتھ اَکرِیےٚ (للدید)

اَکأبِر:- (اَکأبر) [<ع: اَکابِر] زٕٹھی۔ بزرگ۔ بڈٕ۔

اَکأئی مرُن:- وَقتہٕ بروٚنٹھے مرُن۔ سمےٚ واتنہٕ بروٚنٹھے مرُن۔ بےٚ موقہٕ مرِتھ گژھُن۔ اَپہٕ مرِتی گژھُن

اَکأئی وَرشُن:- بےٚ موقہٕ روٗد پیٚوُن۔ ییٚمہِ وِزِ گوٚژھ تَمہِ وِزِ نہٕ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ پزِ ہےٚ تَمہِ موقہٕ روٗد پیٚوُن۔ وَقتہٕ بروٚنٔہہ یا وَقتہٕ پتہٕ روٗد پیٚوُن (ییٚمہِ سِتؠ فصلس نوقصان واتہِ) ورگہٕ پأٹھی: موقہٕ ڈٔلِتھ کینٔہہ رَٹُن، ییٚلہِ نہٕ پزِ تیٚلہِ رَٹُن۔

اَکہٕ ہار:- [ن۔ مؤل: اَکہٕ ہار <س: اکشہ واٹہ] اَکھاڑ۔ پہلوانٔن ہِنٛدِ دَیہٕ دَب کرنٕچ جاے۔

اَکہٕ ہوٚت:- [ن۔ مؤل: اَکہٕ ہَت <س: اُتکہ+ک:ہوٚت <س:ہَتہَ یا <س: اَکہ+ہَتہ] سبٹھاہ دُکھی۔ پریشان۔ دِل ملوٗل، کھین۔ لَتہٕ تَل گومُت۔

اَکُن:- ا۔ (زیادٕ کامہِ بیترِ سِتؠ) ژھوکُن۔ تھکُن۔ ہکِتھ نہٕ روزٕنی۔ ۲۔ تنگ یُن۔

اَکوٗنٹنٹ:- [ن۔ مؤل: اَکوٗنٹنٹ <اَنگ: اکاوٗنٹنٹ] (Accountant) کُنہِ اِدارٕ کہِ خرچک تہٕ آمدٔنی ہُنٛد حساب بوزَن تہٕ تھاوَن وول۔ گُماشتہٕ۔

اَکوٚت:- [ن۔ مؤل: اَکت <س: اَ+کِرت > پرٛاکرِت: کت] یہ کتنہٕ آسہِ نہٕ آمُت۔ یہِ نہٕ کوٚتمُت آسہِ۔ کتہٕ نٔے۔

اَکور:- [ن۔ مؤل: اَکار <پرٛاکرت: اَ+کڈڈھ <س:

اَ+ کرٛشتہٕ یا < س: اَ+ کوتھ] یہ نہٕ کوٚرمُت
آسہِ۔ یہ کینژھا گژھہٕ ناوٕنۍ آسہِ۔ اوٕمے۔

اَکول :- [ن۔ مؤل: اکول < س: اَکُلہٕ] یُس کولہٕ
(یانے کائیناتی ظہوٗرٕ) اَپور چھُ۔ مِ: واکھ مانس
کول اَکول نا اَتے۔ (للہ دید)۔

اَکبَر :- [ن۔ مؤل: اَکبر < ع: اَکبر] سارِوٕے
کھوتہٕ بوٚڈ۔ ہِنٛدُستانُک مشہور موغُل بادشاہ،
یمۍ 1586ء منٛز کٔشیر فتح کٔر۔

اکتوٗبر/اوٗکتوبر :- [ن۔ مؤل: اکتوبر < اَنگ:
اوکٹوبر(October)عیسوی ؤری یک ڈٔہیم
رٮ۪تھ، اَشدٕ پوٚت پچھہ تہٕ کارتِکُک گوڈٕ پچھ۔

اَکثر :- [مؤل: اَکثر < ع: اَکثر] یِژھٕ۔ یِژھٕ پأٹھی۔ ژٔری
پأٹھی۔ گرِ گرِ۔ عموٗمَن۔

اَکثرِ یَت :- [م۔ مؤل: اکثری یت < ع:
اکثریتھ] گرٛژو منٛز بُڈ جماتھ۔ مِ: اَقلیتھ۔

اَکڈایہِ مأصِم :- [مؤل: اَکڈایہِ مأصِم < س:
ایکہ+ پرٛاکرت: اَڈڈھایا] ہَرٕ زٕ پأٹھی تَس
یوان وَنہٕ یُس بوٚڈ اَستھ لوگٹ لاگہِ۔

اَکسیر :- [ن۔ مؤل: اَکسیر < ع: اَکسیر] کار
گرٕ دَوا۔ سُہ دَوا ییمہِ سٟتۍ کانٛہہ تہٕ دود بلہِ۔

اَکلہٕ بَکل :- [م۔ مؤل: اَکلہٕ بکل < پرٛاکرت: ہَلّہ بَلّہ۔
مُ:ہ/ اُہٹّا بگّا۔ کُماونی: اَکہِ بکنو] پریشأنی۔
ہوش راوٕنۍ۔ حبہٕ وبسرُن۔

اَکھ :- [مؤل: اَک < س: ایکہ۔ ف: یَک، یوٗنأنی:
اَے کوس۔ لاطینی: اَے کوٗس]۔ ا۔ گرٛژن منٛز
گوڈنیُک ہِنٛدسہٕ۔ ۲۔ کُن۔ مِ: سُہ چھُ سٟتِن
بٮ۪نین منٛز اکھ بوے۔ ۳۔ کانٛہہ۔ ۴۔ (ہرٕ زٕ
پأٹھی) یُس نہٕ جورٕ آسہِ۔ مِ: ا۔ سُہ چھُ اکھ اَڈٕ
ژٕڈ ٹا۔ ۲۔ سُے یوت چھُ اَکھ زٕون یُس اَمیُک
علاج زانان چھُ۔

اَکھ اَکھ :- ا۔ سأری۔ پرٕتھ کانٛہہ۔ ۲۔ اَکھ اَکھ
کٔرِتھ۔ أکِس پتہٕ اَکھ۔

اَکھأ کی کیا نام اَکھ :- اَکھأ کی اَکھ۔ اَکہِ گوٚن
اَکھ۔ اوٗ گُن اَکھ۔ (پہاڑٕ پٔرنہٕ وِزِونان)۔

اَکھ بیا کھ :- ا۔ کانٛہہ کانٛہہ۔ وو پرٕ ژوپٔر۔ ۲۔ واریاہ لُکھ۔

اَکھ تہٕ اَکھ گوکاہ :- ا۔ کاہ لیکھنہٕ باپتھ چھُ دوٕیہ پھِرِ۔
اَکھ یوان لیکھنہٕ۔ وَرگہٕ پأٹھی: اَکھ اَکھ سِمِتھ
چھے جماتھ بنان۔ یہ چھِ تمہِ ساتہٕ ونان ییٚلہٕ
سمژارس پتھ نصیحتھ کرٕنۍ آسہِ۔

اَکھ تہٕ پٔنٛژ :- پانٛژ پانٛژ کرُن۔ پَنہٕ نے یوت پان
گنزرُن۔ اَن گتھ پننہٕ دزٕ اژِ ٹوکھ دیُن۔
صِرف پٔنُن خیال آسُن۔

اَکھ تہٕ زٕ کران :- جَل جَل۔ وُ چھان وُچھان تأر
تھونے (کانٛہہ کینٛہہ کرٕ ناوُن یا وَنہٕ ناوُن)
مِ: ا۔ اَکھ تہٕ زٕ کران ہیوٚتنس سورے مال
واپس۔ ۲۔ اَکھ تہٕ زٕ کران وَنہٕ نووُن ماجہِ ہُنٛد

دوو تام۔

اَکھ جوٗر :- ا۔ زٕ۔ دُچ۔ ہوٗر۔ ۲۔ پکو جوٗر یا پوٗژھ تہٕ پھبرن۔

اَکھ خو جُسٕ ستی بَتہٕ کھیوٗن بییہٕ ہا سنِس کُن اَتھ نیٚن :- یہ چھِ ہزلہٕ پاٗٹھی وَنان ییٚلہِ کاٗنسہٕ پنٕنہ بجرُک، کمام آسہِ۔

اَکھ ڈُڈٕ بییہٕ ماجہِ کیُٚت ٹوٗک :- اَکھ بےٚ ساٗلی بییہٕ ماجہِ کیُٚت ژھسہِ۔ وَرگہٕ پاٗٹھی : اَکھ آسبس نہٕ حق کاٗنہہ چیز ننک بییہٕ لدٕ زٕ رَو۔

اَکھ کھوٚت گُرِس بیٚا کھ کھوٚت دوسہِ :- أکِ سٕندٕ ازرونہٕ چھُ بیٚا کھ تہٕ کران یہ نہٕ شوٗبہِ۔

اَکھ نَتہٕ اَکھ :- کاٗنہہ نَتہٕ کاٗنہہ۔ کاٗنہہ اَکھا۔ ییٚتو منٛز کاٗنژھا۔

اَکھ وُکُر بییہٕ تژ کُر :- ا۔ اَکھ نہٕ وارُل بییہٕ اورُے ٹکران۔ اَکھ آسہِ اورٕ لوٗ ثگ لیوٗ ژھ تہٕ بییہٕ ہاوِ مینگ (تہٕ پننہٕ نِس عاٗبس کُن گژھ نہٕ)۔
۲۔ اَکھ چھُس راہ بییہٕ چھُ بکٕرٕ دوٗر۔

اَکھا :-[<س: اَیکہ+ک: آہ]۔ا۔ اَکھ۔ اکھ یوتا۔
۲۔ کاٗنہہ اَکھ۔ مِ: اَکھا سوٗزی تون یور۔
۳۔ چالباز، چالاکھا، کھوٚڑ پھیٚچلا۔ مِ: ژٕ زانہٕ ہاٗنہٕ سہ چھُ اَکھا۔

اَکہِ اَکہِ :- اَکھ أکِس پتہٕ۔ أکِس پتہٕ اَکھ اَکھ اَکھ کُرتھ۔ اَکہِ پھِرِ اَکھ۔ وارِوارِ۔

اَکہِ پارِ :- اَکہِ پاسہِ۔ اَکہِ اَنٛدٕ۔ اَکہِ طرفہٕ۔

اَکہِ پاٗرِ :- اَکہِ پاسہِ کِنی۔ اَکہِ اَنٛدٕ۔ اَکہِ اَکہِ لرِ۔

اَکہِ چالہِ :- کُنہِ اَکہِ طریقہٕ۔ کُنہِ اَکہِ وَتہٕ۔

اَکہِ چالہِ اَکہِ :- کُنہِ نَتہٕ کُنہِ طریقہٕ۔ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ وَتہٕ، کُنہِ نَتہٕ کُنی کِنی۔

اَکہِ دوہہٕ :- گُنڈتھ کُنہِ دوہہٕ۔ کُنہِ دوہہٕ۔

اَکہِ دوہہٕ اَکہِ :- کُنہِ نَتہٕ کُنہِ دوہہٕ۔ اَکہِ نتہٕ اَکہِ دوہہٕ۔ مِ: اَکہِ دوہہٕ اَکہِ ییہِ سُہ پانے وَتہٕ۔

اَکہِ رَنٛگہٕ :- اَکہِ چالہِ۔ اَکہِ حسابہٕ۔ اَکہِ طریقہٕ، وَتہٕ۔

اَکہِ رہتہٕ اَکہِ :- کُنہِ نَتہٕ کُنہِ رہتہٕ۔ أکِس نَتہٕ أکِس رہتس منٛز۔ اَکہِ نَتہٕ اَکہِ رہتہٕ۔

اَکہِ سَمیہٕ اَکہِ :- ا۔ اَکہِ زمانہٕ۔ کاٗنہہ وقتا اوس ییٚلہِ (پتھ کالہِ)۔ ۲۔ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ وَقتہٕ (بروٗنہہ کُن)

اَکہِ لٹہِ :- ا۔ اَکہِ وِزِ۔ اَکہِ پھِرِ۔ کُنہِ ساتہٕ۔
۲۔ اَکہِ پھیرِ۔ اَکھ لٹھ کُرتھ۔

اَکہِ لٹہِ اَکہِ :- ا۔ اَکہِ وِزِ۔ اَکہِ سَمیہٕ اَکہِ۔ اَکہِ وقتہٕ۔ ۲۔ اَکھ لٹھ کرنہٕ وِزِ۔ أکِس پھیرس منٛز۔ اَکہِ پھیرِ۔

اَکی پاٗرِ :- اَکی یوت پاسہٕ۔ اَکی یوت طرفہٕ۔ اَکی لرِ

اَکی پھِرِ :- اَکی وِزِ یوت۔ مِ: سُہ بلبوٗ اَکی پھِرِ دوا چیتھ۔ کُنی لٹہِ، مِ: اَکی پھِرِ سوٗرٕ گیہِ سوٗرے سامانہٕ۔

اَکی لرِ :- ا۔ اَکی پاسہِ۔ دٔچھنہِ یا کھوٗوُرِ أکِس طرفس پیٹھ۔ ۲۔ اَکہِ لَبہِ۔ مِ: ناوِ چھےٚ اَکی

لَر۔ ۳۔ لَرِ پھٔرُن دِنہٕ بغَار۔ م: راَتی راتس اوسُس بہٕ اَکی لَرِشونٛگتھ۔

اَکی لَرِ تہٕ اَکی شانٛدٕ پیٚون :۔ تیُتھ پیٚون یتھنہٕ پتہٕ تھوٚدٕ ے ووتھ۔ یہ چھُ اَکھ ووہو۔ مِ: گژھ پیٚین اَکی لَرِ تہٕ اَکی شانٛدٕ۔

اَکُے :۔ صِرف اَکھ۔ کُنُے ۔نہٕ اَکہ زِیادٕ تہٕ نہٕ اَکہ کم۔

أکِس أچھ سورمہٕ أکِس أچھ نِلہٕ تھوتھ :۔ دون منٛز فرِق گنٛز رِنی ۔ زٕ نظر کرنہِ ۔ زٕ أچھ کرنہِ)۔

أکِس دَزان دأرتہٕ بیٚا کھ وُ شناوان اَتھ :۔ أکِس گژھان نوقصان تہٕ بیٚا کھ بوزان مسأوی۔ کأنٛسہِ واتان زَکھ تہٕ کانٛہہ چھُس تژ اوان اَسنا۔ یہ چھ تیٚلہِ وَنان ییٚلہِ کانٛہہ کأنٛسہِ ہُنٛد مُصیبتھ مسأوی زانہِ یا تتھ پٮٹھ خوش گژھہِ۔

أکِس موٚٹھ نہٕ لچہِ دود بیٚیس موٚٹھ نہٕ بچہِ دود :۔ پرٛتھ کأنٛسہِ چھُ پننے پننے دود ژٕتبس۔ پرٛتھ کانٛہہ چھُ پننِس پننِس دأدِس وَدان۔

أکی ژٕٹ سم تہٕ ساس گو کولہٕ :۔ أکی ہنٛدٕ کٕدل پھُٹراونہٕ چھِ ہتہٕ بٔدی کولہٕ گژھان۔ وَرگہٕ پأٹھی أکی ہنٛدٕ اثر کرنہٕ چھِ ساس وَلنہٕ یوان۔

أکی ہنٛز دروکھ تہٕ بیٚیہِ سُنٛد غذا :۔ اَکھ تراَوِتھ ژھنہِ تہٕ چھُ بیٚا کھ زِنتہٕ لبان۔ یہ چھ تیٚلہِ وَنان ییٚلہِ کانٛہہ روشنہٕ یا پھوشنہٕ کٔنی کینٛہہ تژاوِ تہٕ بیٚیس نیرِتمی منٛز مطلب۔

أکی سُنٛد نہٕ دَزان تیل بیٚیہِ سُنٛد دزان آب (پونی) :۔ کأنٛسہِ چھُنہٕ سبٹھاہ خرٕچ کرتھ یا زَنگہٕ زَنگ کرتھ تہٕ کینٛہہ اَتھِ یوان تہٕ کأنٛسہِ چھُ تتھے پٔنُن مطلب نیران۔ أکِس کرِتھ کرٕ أوِتھ کولہِ گژھان بیٚیس نہٕ کرنے مُجرأ ہی میلان۔

أکُیم :۔ گوڈنیُک۔

اَکھا گومُت ہیر تہٕ وپرمنٛگان ٹنگ :۔ موٚیوٚسی تہٕ موٚختأجی منٛز چھنہٕ حواس ڈٔنجہِ روزان۔ تہٕ دٕپتھ گوزِ اَتھ حالژ منٛز چھُنہٕ اِنسانس یہ تگان بوزُن زِتس کس نش پزِ کیٚا منٛگُن۔ یہ نہٕ موٚلے بنہٕ وُن آسہِ ۔ تمہِ باپتھ آش گنٛڈٕنی۔

اَکھاڑٕ :۔ [ن۔ موٚل : اکھاڑ <س: اَکشہ واٹہ] اَکھ ہار۔ پہلوانٕن ہنٛدِ دَبہٕ دَب کرنٕچ جاے۔

اَکھر :۔[موٚل: اَکھر <س: اَکشر] اوم ہیُو اَچھُر۔

اَکھتُے :۔[<س: ایکہ+تہٕ]یہ أستھ تہِ ۔اَمہِ پتہٕ تہِ۔ توتہِ ۔بیٚیہِ تہِ۔

اَکھیُون :۔[ن۔ موٚل: اَکھن <س: اَ+کھادَنہ] ا۔ نہٕ کھیُون۔ کھٔن نہٕ وَسُن۔ کھتھ نہٕ ہکُن۔ یہ چھےٚ اَکھ بمأری یتھ اَندر مأل رَٹان چھُ۔ ۲۔ یَس نہٕ پٔنٕز زی بیترِ چھاوٕنی ییٚژھ۔ یَس أنتھ زٕپتھ نہٕ آسُن گژھ ِ۔ یہ چھُ اَکھ ووٚ ہوتہِ۔ م: تَس گژھن اَکھیُن ییٚمی اَپز ووٚن۔

اَگ :۔[ن+موٚل: اَگ <پرٛاکرت: اَگہ <س: اَگر]

لُکرِ ہٕنز دٔتھ یا ؤٹنہٕ آمُت دوٗگُل ہیُو۔ لُکرِ اَندرۍ کنۍ ؤٹنہٕ آمٕژ سبس ہش۔

اَگس مَکٕڑ لائگنۍ :- اَکی کتھ ہُند تذکرٕ بے شمار لٹہِ کرُن یتھ کھرِ۔ بتھِ لگُن۔ واد کرُن، تھپھ نہٕ ترٕلنۍ۔ اَگادِ گرٕھُن۔

اَگل :- اَگہٕ دار۔ یتھ اَگ آسُن۔

اَگہٕ ٹوگُر :- (لُکرِ کامہٕ منٛز) اوگُرتھوگُر۔

اَگہٕ راٹھ :- اَگہٕ تٕنٛدل سبٹھاہ اَگ۔

اَگہٕ زول :- ۱۔ واریاہ اَگ یم نہٕ تٕنٛدلہِ آسَن اَکہٕ جوٗنٛھر۔ ۲۔ سبٹھاہ کھرٕ دار۔

اَگہٕ زیٖن :- اَگو بٔرتھ زیٖن۔ زیٖن یتھ واریاہ اَگ آسَن۔

اَگہٕ گنٛڈ :- پَچھِ یا کرِ ہٕنز کینٛہہ اَگ نیرتھ ڈھرجاے۔

اَگہٕ ملاے :- سُہ موٚٹ تیل ہیٚو یُس اَگس پشپان چھُ۔

اَگر :- [ن۔ مؤل: اَگر >ف: اَگر] ہرگاہ یوٚد۔ یوٚد وٕے۔

اَگرچہِ :- یوٚد وٕے زَن۔ حالانکہٕ۔ یہِ اَستھ تہٕ تہٕ گٔرتھ تہٕ۔

اَگرخانُن ہوٚس :- (اَکھ تلمیح) بلاے اَگادِ گرٕھنۍ۔

اَگست :- [ن۔ مؤل: اَگست >اَنگ: او گسٹ (August)] عیسوی ؤری یک اٹھُیم ربتھ یتھ اَکترٕ ہہ دوہہ چھِ آسان، اوڈاشرٕ اوٗنٛن تہٕ اوڈا باٗدرٕ پیتک ربتھ۔

اَگستہٕ پوش :- [ن۔ مؤل: اَگستہٕ پوش >س: اگستیہ + پُشپہٕ] ہردِ پھولوٗنہ اَکہٕ خوشبودار گُلیُک پوش، اَتھ گُلس چھِ کم کاسہٕ پڑتھ کُنہ رَنگہٕ پوش پھولان۔ یہِ چھُ دوٚہس تہِ لگان۔ وٕرگہٕ پاٗٹھۍ: کانٛہہ موٗلُل چیز بیترٕ۔ یُس خاہے بَنہٕ۔ م: بُڈتھ شُرزیوٚن گو اَگستہٕ پوش۔

اَگُن :- [نٛ۔ مؤل: اَگُن >س: ایکہٕ گُنہ] اَکہٕ گوٚن۔ یتھ اَکُے تاہ آسہٕ، دوٗگُن ترٕیگُن آسہٕ نہٕ کوٚرمُت۔ یہِ لِفظ چھُ "اَکہٕ گوٚن" لفظُک ژھوٚٹ۔

اَگنس دوگُن :- اَصلُک دوگُنہٕ۔ یہِ شیُو بہٕ تمہٕ دوگُن۔ یہِ چھِ تمہِ وِزِ وَنان ییٚلہِ نادٲنی کنۍ پٔز کھوتہٕ ژوٗرگاٹہٕ بیترِ پیٚیہ بٔرُن۔

اَگن بوٹ :- [ن۔ مؤل: اَگن بوٹ >س اَگنہٕ+ انگ بوٹ (Boat)] موٹر بوٹ۔ سوٗناویوسہٕ مشینہٕ سٟتۍ باہہ کہٕ زورِ چلان چھےٚ۔

اَگاد :- [مؤل: اَگاد >س: اَگادھ]۔ ۱۔ اَنتہٕ روس۔ ۲۔ یتھ نہٕ ووٗنتھ آسہٕ، سبٹھاہ سرٕوٗن۔ ۳۔ سوٗن تہٕ گوٚب موٗہنیو۔

اَگادِ گرٕھُن :- ۱۔ تمہٕ وِزِ وَنہٕ یوان ییٚلہِ کانٛہہ کانٛسہٕ برابر تنٛتس کالس پتہٕ لگہِ یوٚ تام سُہ پٔنٛنۍ کام کڈتھ نیہٕ۔ پتہٕ لگُن۔ تھپھ نہٕ ترٕلنۍ۔ ۲۔ ئلۍ رٕڈُن۔ م: یورِ گیو سَس سلامہٕ تورِ گوم اَگادِ۔

اَکال مَگال :-[ن ـ مؤل: اَکال مَگال <س: اَد+ گار ـ مُ: ہ/اُ: اُکال+ وَزنہٕ باپتھ ،مَگال] ـ ا ـ بلاے بَلیٖ ہتھ ـ ۲ ـ تیُتھ لیکھیُت یَتھ برأٹھ آسَن وٕتھرِ ءتی ـ اَشود لیکھیُت ـ غلطیو بُرتھ لیکھیُت ـ

اَگہٕ :-[<س: اَگر/اَگرے] برونٹھہٕ کنہِ ـ بُتھِ ـ

اَگہٕ لگُن :- بُتھ لگُن (بلایہٕ ژٕنجہٕ بیترِ) ـ

اَگُر :- [ن ـ مؤل: اَگر <س: اَگر] اَکہِ قِسمُک خوشبودار گُل ـ اَتھ چُھ (صِبر) دَوابنان ـ

اَگُرکاٹھ :-[<س: اَگُر+ کاشٹھ] اَگُرکلیُک کاٹھ ـ اگرِکُلِچ لُکر ـ

اَگیان :- [ن ـ مؤل: اَگیان <س: اَ+جنیان] گیان نہٕ آسُن ـ زان نہٕ آسٕنۍ ـ ناوأقفیتھ ـ مُرکھُت ـ

اَل :-[م ـ مؤل: اَل <س: اَلابہ]لأرذٕ اَژہِنڈ اَکھ میوٕیُس ترکارلگان چھُ ـ اَتھ چھِ زٕ قسم یَتھ کأشُر اَل ونان چھِ تہٕ بیا کھ ہہنڈ وہنڈ ہیوٗ گول یَتھ پأرِم اَل ونان چھِ ـ

اَلن ہنٛدِ خأراتہٕ وانگنن سَگ :- اَکی ءسنٛدِ فأیدُک ہَرترَ چھِ بیٚیس تہٕ تران ـ

اَلہِ ہُنٛد پھَل :- ذٕاَژہِنڈی بأژہوی ـ

اَلہٕ :- اَل لفظُک جمع ـ

اَلہٕ بَرگ :- اَلہٕ وٕتھر ـ اَلہٕ کُلیُک پَن ـ

اَلہٕ بیٛول :- اَلہِ ہُنٛد بیٛول (یہٕ چھُ اَلہِ اَندری کَنۍ آسان)

اَلہٕ پوٚش :- سُہ پوٚش یُس اَلہٕ کُلِس پھولان چھُ ، یہٕ چھِ موٚنڈ کَرِتھ کھوان ـ

اَلہٕ پوشہِ موٚنڈ :- أڑس ءتی مِلہٕ نأوِتھ اَلہٕ پوشن بنوومُت وؤر ـ اَلہٕ پوشہٕ وؤر ـ

اَلہٕ پھلہار :- رٕنتھ وِگرٕہش بنأوِمژ پأرِم اَل ـ یہِ چھُ کینٛہہٕ لُکھ تمہِ دوہہٕ کھوان یَیلہِ فاقہٕ آسہِ دؤرمُت ـ

اَلہٕ تیٖل :- سُہ تیٖل یُس اَلہٕ بیٚالہِ منٛز کڈنہٕ چھُ یوان ـ اَلہٕ بیٚالِس کوٚڈمُت تیٖل ـ

اَلہٕ تھچھ :- اَلہٕ پھلہارچ تھچھ ـ تیٚوٗت اَلہٕ پھلہار یُوٗت اَتھس منٛز کھننہٕ باپتھ ٹُکی زِ ـ وَرگہٕ : وارِیاہ پَنہٕ وٕتھرتہٕ کاغذ پُرزٕ بیترِ یِمن واٹھ ہیوٗ پانہٕ وِنی لوٚگمُت آسہِ ـ یِمن ژٕرژوٗٹ آسہِ گومُت ـ

اَلہٕ دبلِ :- اَلہِ ہُنٛد دبلِ ـ اَلن ہنٛز پیٚٹھم گُنڈ ـ الہٕ کُکر ـ

اَلہٕ زُلُن :- اَلہِ ہُنٛد سُہ حصہٕ یُس نہٕ رَننہٕ ییہِ (مثلن : دبلِ ، ہوٚتمُت تہٕ خراب گومُت ـ حِصہٕ تہٕ بیٚأکی بیترِ) ـ اَلہٕ ژھوٚٹھ ـ

اَلہٕ ژوٗر :- ۱ ـ اَلہٕ کُلِس ژوٗر دینٛن ـ ژوٗر دیُٛن گیہِ کُلِس أندی أندی کچھ بیترِ کڈِتھ ٹیُن تہٕ میژ ووپھرأوِتھ تھوٚونی ـ ۲ ـ سُہ یُس اَلہٕ ژوٗرِ ینہِ ـ

اَلہٕ کُکر :- اَلہٕ گُنڈ ـ اَلہٕ دبلِ ـ

اَلہٕ کاڑچ :- اَلہٕ تِہج ، یوسہٕ رٕنتھ کھوان چھِ ـ

اَلہٕ کاٹُل :- اَلہٕ گُلی چہٕ ٹنجہٕ۔

اَلہٕ کٔری تٔنس یا وانٛگن :- (کانٛسہِ لاپرواہی ان ہنٛچھرس مُتعلق ونان) ٹھیکھ کٔری تٔن یا ناکارٕ (اَسہِ کیا)۔

اَلہٕ گٔنڈ :- اَلہٕ گٔر۔ اَلہٕ دبل۔

اَلہٕ گُل :- اَلہٕ رٔنٹھ۔ سُہ گُل یتھ اَلہٕ نیرن۔

اَلہٕ گُلِس تلہٕ گُل کھارُن :- ورگہٕ پأٹھی: لوکچہِ کتھِ بُڈ ہن کرٕنی۔ تلہٕ کنہِ ہٕنی کتھ تہٕ تتھ ٹٔکی تھٕر کھارٕنی۔ پٔزس اَپُز تہِ اَپزس پٔز کٔرتھ لوکچہِ کتھِ زِیچھر دِیُن۔

اَلہٕ کھٔنڈ :- اَکھ اَلہٕ زُگُل۔ لو گُٹ اَلہٕ ٹُکرٕ۔

اَلہٕ گُلِس چوب تلہٕ گُلِس تنٛبہٕ :- اَکِس ہاونہٕ باپتھ بیٚیس کانٛسہِ رٕڈُن یا لایُن۔

اَلہٕ گٔڈُر :- کوٗرتھ کھوکھر کٔرمژ اَل، اَتھ چھِ بانہٕ بدَل تہِ کینٛہہ لۄکھ ورتاوان، (خاص کٔرتھ گوسٲنی)

اَلہٕ گٔڈ :- ہوٚ چھمژ کھوکھر اَل یتھ منز چیز ییٚن تھونہٕ۔ چیز تھونہٕ خاطرٕ کھوکھرٕ اوٚمژ اَل۔

اَلہٕ گٔرشھی تٔنس یا وانٛگن :- (کانٛہہ چیز) خراب گٔرشھی تٔن یا ٹھیکھ، ورگہٕ پأٹھی: یہِ بنٛبس تہٕ مے تہٕ وأج پنہٕ نوٗکھو پیٚٹھ بلاے۔

اَلہٕ نوٗو :- گوڈنیک اَلہٕ سیٚین کھنٛبگ دوہ۔ وٕری یک سُہ دوٗہ یلہِ گوڈنچہِ لٹہٕ اَلہٕ کھیٚز۔

اَلہٕ وانٛگن :- اَلن تہٕ وانٛگنن ہُند یکجا رٕوٗتمت سیٚن۔ اِکہٕ وٹہٕ رٕنی ہتی اَلہٕ تہٕ وانٛگن۔

اَلہٕ وانٛگن کرٕنی :- نہ تگنہٕ کِنہِ کانٛہہ چیز خراب کرُن۔ تباہ کرُن۔

اَلہٕ وٕتھر :- اَلہٕ گُلیُک پنہٕ بٔرگ۔

اَلہٕ وأر :- اَلہٕ باغ۔ سو جاے ییٚتہِ اَلے یاژ وو پداونہٕ ییٚن۔ سُہ زمینہٕ ژگُل یتھ اَلے یاژ وونہٕ آسن آمژ۔

اَلہٕ ہَچہٕ والنہٕ :- ورگہٕ پأٹھی: نأٹی پلوس تٕرکرنہٕ۔ تٕرپچہٕ والنہٕ۔

اَلہٕ ہٕٹ :- ا۔ ہو کھنأوتھ۔ اَلہٕ کھٔنڈ۔ ۲۔ ڈابر شکلہِ اَل۔ یہِ چھےٚ ہَر دِ پیٚپان تہٕ چھےٚ دبل تِلتھ وٕنہٕ باپتھ ہو کھناونہٕ یوان۔

اَلی اَلی کھسُن :- اَلہٕ کُلکی پأٹھی ہیوٚر رہیوٚر کھسُن۔ تہٕ دٔپتھ گوو ٹھُن تہٕ جُسوار بنُن۔ مازلدُن۔

اَل ۲ یا اَلہٕ ۱ :- [ح ع: اَل] اَکھ بروٗنہہ لۄگ۔ مِ: اَل بأل۔

اَل ۳ :- اَکھ پوٚت لۄگ یمہٕ منز ''وول'' معنے چھُ نیران ۔ مِ: داربل (دارِ وول) تھکی نبل (تھکبن وول)۔ کھنبل (کھِنہِ وول)

اَلبد :- [ح ع: البدٗ] بٔندٕ (بٔندہ)۔ یہِ لفظ چھُ تمبتھ لیکھان ییٚتمبتھ تلہٕ کنہٕ دسخط آسہِ کرُن۔

اَلبد کرُن دسخط کرُن :- کُنہِ عبارژ تلہٕ کنہٕ پنُن ناو لکھُن۔

اَلکھ :- [مۄل: اَلکھ ح: اَلکھ ح س: اَلکشیہ] اَدرٔیشٹ۔ یُس نہٕ بوزنہٕ ییہِ۔ یُس زأنی نبر

چھُ ۔ دَے۔

اَلگ :- [مؤل: اَلگ < س: اَ+لگنہ]۔ ا۔ بیٚون۔ علاحدٕ ۔ م: سُہ چھُ مأںلس نِش اَلگ روزان۔ ۲۔ جُدا۔ مُچھ۔ م: تِم چھِ اَکھأ َکِس نِشہِ اَلگ گأمّتی ۔ ۳۔ واتھِ نِشہِ دۄ٘ر ریُومُت ۔ ۴۔ لوٚب گُن ۔ اَنٛدٕ ۔ اَنٛد گُن۔

اَلم تُل :- وُچھو: اَلہٕ گگٕو س۔

اَلَم گلَم :- [ن ۔ مؤل: اَلم گام < ہ/ اُ: اَلَم غلَم ۔ ف: اَلم غلم] آٹگ پاٹگ ۔ آٹگ پاٹگ ؤنتھ یَب کرُن

اَلے اَلأے :- [< س: اَرے، آوازِ پپٹھ] کُنہِ کتھِ پپٹھ پَرٛھنہٕ ینہٕ وِزِ، زیادٕ خوش گژھنہٕ وِزِ یا زیادٕ حأران سپدنس پپٹھ وَننہٕ یوان ۔ تأجب کرنٛچ آواز۔

اَلے نوڈَلے نو پننہِ ہَنہٕ ژَلے نو :- تمہِ وِزِ وَنان یِیلہِ کانٛہہ پننہِ ہَنہٕ ڈٕلِہ نہٕ کنیا، تہے گُری زبس ۔ م: شینکرِ نی مَکٕو۔

اَلاپ :- (مؤسیقی منٛز) آواز ہیٚز کھسہٕ وَس ۔ تان۔ سورِ مُیل۔

اَلاٹوسہٕ دۄ٘ہ کرلوسہٕ :- ژھرٛ ٹھ دِنتھ دۄ٘ہ گُساوُن۔ کیٛنٛہہ کرنے پزارُن زِ دۄ٘ہ کرلوسہٕ۔

اَلارَم:- [ن۔ مؤل: اَلارَم < اَنٛگ : اَلارم (Alaram) گأنٛٹی یوسہٕ ٹٲیم پیٖس یا دیوارِ چہ گرِ وقتہٕ وقتہٕ چھےٚ وَزان۔

اَلال خان :- بۄڈ مۄہنیو ۔ راژ کۄ٘ٹ ۔ راژ شُر ۔ (اَلال خان چھُ اَکھ فرضی بۄڈ مۄہنیو)۔

اَلال خانن نہٕ کوج تہٕ پرزَنن مُنز :- یِمن پرٛزِ تِمن نہٕ کاجُک بَتہٕ مگر وۄپرَن تژ ییم ننہٕد تہِ۔ (ہرزِ پأٹھی) یِمن شۄ٘بہِ ہے تِمن نہٕ وۄنیا تِمن یِمن نہٕ پرٛزِ۔

اَلاو:- [ن ۔ مؤل: اَلاو < س: اَلات، آلات ۔ ف: آلاو] کنگ :- نَنہٕ رَس زِ ولمُت نار (تماشہِ یاؤشنیر باپتھ)۔

اَلاو تہٕ جَلاو :- ا۔ تیُتھ سَخ نار یتھ ریٛہہ ہیوٚر آسہِ کھسان ۔ ۲۔ زبردس پتھ ۔ سبٹھاہ تھوٚ دپتھ ۔

الاے بلاے :- [م ۔ مؤل: اَلاے بلاے ۔ < ف: بلا+ پۆت صدا ۔ اَلاہ م:/ اُ: اُلا بَلا]۔ ا۔ بَلاے ئٕلی ہَتھ ۔ ۲۔ ژٕنٛڈ ۔ مُصیبتھ۔

اَلأیہِ بلایہِ کڈُن :- ہِسہٕ متر ، دادِ دَگہِ منٛز شُر کوٚٹ کڈُن ۔ آپدایو نِشہِ شُر کوٚٹ بچاوُن۔ کأنٛسہِ ہُنٛد مُصیبتہٕ پانس پپٹھ ہیتھ سُہ رَچھُن۔

اَلأیہِ بلایہِ نِشہِ رَچھُن :- نا گہأنی بلایو نِشہِ بچاوُن ۔ بَلایہِ ئٕلی ہَتہٕ نِشہِ رٔژھرُن ۔ تکلیفو تہٕ مُصیبتو نِشہِ دۄ٘ر تھوَن۔

اَلہِ تہٕ شاپھ بَلہِ تہٕ شاپھ :- نہ ہُتھ وار تہٕ نہٕ یتھ وار ۔ گُرِ کھوٚت تہٕ پأزار گُرِ وۄتھ تہٕ پأزار ۔ م: ہَلہِ تہٕ شُرٛ اکھ بَلہِ شُرٛ اکھ۔

اَلی پَلی :- اکہِ سبزی ہُنٛد ناو ۔ ؟ بُم یا بُمب۔

اَلہٕ۲:- [ن ۔ مؤل: اَلہٕ < س: ہَلہَ]۔ اَکھ آلہٕ ییٚمہِ ستی

زٕمین وٲیان چھِ (اَتھ زٕمین واینہٕ کِس
سٲری سے آلس چھ اَلہٕ بٲنٛ تہٕ ونان)۔

اَلس چھُ پھَل، اَلن چھُ پھَل :- میچٕتس چھےٚ
موٚزوٗری۔ یِہٕ میچٕھنتھ کٔری زِتیوٗت پھَل ٹلی زِ۔
(یِہ چھےٚ گرٕیستھن ہنٛز کتھ، تہٕ گوِیُس زٕمین
وایہ سُے ٹلہِ پھَل)۔

اَلہٕ بانٛگ :- وُچھو "اَلہٕ بٲنٛ"۔

اَلہٕ بٲن، اَلہٕ بٲنٛ :- اَلِچ ہیٚٹ۔ زٕمین واینہٕ کہ
آلِچ سوٚ ہیٚٹ یوس داندن ہنٛز گردنہِ پیٹھ چھےٚ
یوان تھونہٕ۔ (اَتھ زٕمین واینہٕ کِس
سٲری سے آلس تہٕ چھِ ونان۔ "اَلہٕ بٲنٛ"

اَلہٕ پھال :- [ن۔ موٗل: اَلہٕ پھال < س: ہَلہٕ +
پھالہٕ] ۱۔ اَلہٕ بانہِ ہُنٛد تیغ۔ اَلہٕ بانہٕ ہُنٛد سُہ حِصہٕ
یتھ شُستر لٲگتھ آسان چھُ تہٕ ییمہِ ستیٚ کھنٛنہٕ
چھُ یوان۔ ۲۔ سُہ سوٗرے اَسبابہٕ ییمہِ ستیٚ
زٕمین چھےٚ یوان واینہٕ۔ تہٕ دِپتھ گو اَلہٕ بٲنٛ تہٕ
داندٕ ہوٚربیترِ۔

اَلہٕ دارِین :- وُچھو "اَلہٕ بٲنٛ"۔

اَلہٕ دِین :- آلہٕ پھیُر دِین۔ وٲے ہتس زٕمینس
ییٚنہٕ پھیُر دِین۔ وٲے ہرٕ زٕمین ییٚنہٕ ٹلنی۔

اَلہٕ ساز :- وُچھو "اَلہٕ بٲنٛ"۔

اَلہٕ سوو :- اَلہٕ بانہِ باپتھ داندس اَکھاَکِس پلزُن۔
زٕمین واینہٕ باپتھ اَکھاَکِس ستیٚ داندٕ بٲج بٕتھ۔

اَلہٕ سرٛ وٗ ڈٕ، اَلہٕ سوو :- اَلہٕ بانہِ باپتھ داندن ہُنٛد
سرودیُگ استیمال۔ اَکھ اَکِس زٕمین واینہٕ
باپتھ داند دِتھ پلزٕن۔

اَلہٕ کج :- [< س: ہَلہٕ + کیلہ]۔ آہ کج۔ ہیٚٹ تہٕ
لانٛز جوروَنہٕ باپتھ کج۔

اَلہٕ وَتھ :- [< س: ہَلہٕ + پتھ / < س: ہَلہ + وَرتمہ] سو
پھِٹرٛاٹھ یوسہٕ اَلہٕ دِنہٕ ستیٚ زٕمینس گرٛھان چھےٚ۔

اَلہٕ ہیٚٹ :- وُچھو "اَلہٕ بٲنٛ"۔

اَلہٕ ۳ :- [ہٕن۔ موٗل: اَلہٕ < س: ہول]۔ ۱۔ ہلہٕ،
حرکتھ۔ ۲۔ نٹھ۔ ورگہٕ پٲٹھی کانٛپھ۔ م: یہِ
بوٗ زِتھ ژاوتَس اَلہٕ۔

اَلرُون :- ۱۔ اَلراوُن۔ اَلہٕ ڈلہٕ کرُن۔ ہلاوُن
(گگوس منزٕل بیترِ)۔ ۲۔ ییتھ اَلہٕ ڈلہٕ آسہِ
گرٛھان۔

اَلرووُن :- ییتھ اَلہٕ ڈلہٕ آسہِ گرٛھان۔ یہِ یایُس
نہٕ پننہٕ جایہِ دٔرِتھ آسہِ۔ یُس زیرٕ ہُنٛد آسہِ یَس یا
ییتھ نہٕ وَسا آسہِ۔

اَلرٕ وٕنِن ہٕنٛنِن :- کُنہِ جایہِ اَپزٕے آسُن۔ ڈلہٕ وُن
آسُن۔ دوٗر دٔرِتھ نہٕ آسُن۔ تیٚتھ آسُن زِ اَز
چھُ تہٕ پگاہ آسیا۔

اَلہٕ اَلہٕ :- تھٕر تھٕر۔ نٹھ نٹھ۔ سخ اَلہٕ ڈلہٕ۔

اَلہٕ اَلہٕ اَژُن :- ۱۔ تھٕر تھٕر کرٕنی۔ تھٕر تھٕر اَژنی۔ نٹھ نٹھ
ووٚتھنی۔ نٹھ اَژنی۔ اَلہٕ ڈُلہٕ گرٛھُن۔ ۲۔ ورگہٕ پٲٹھی:

بیہ اَژُن، کاپُنھ اَژُن، تھَر وۄہنۍ ترِ کھسنۍ ۔

اَلہٕ اَلہٕ ژاٗنُن :- ۱۔ تھَرِ تھَرِ ژاٗنۍ۔ نٕتھ نٕتھ ژاٗنۍ۔ ۲۔ ورگہٕ پاٗٹھۍ: کھوژِ ناوُن، ترُہراوُن۔ کاپُنھ ژاٗنُن۔

اَلہٕ ڈَلہٕ :- اَلہٕ اَلہٕ۔ پنٕنہِ جایہِ نہٕ دَرُن۔ ہلُن۔ گزاے لگٕنۍ۔ گوٗرِ گوٗر۔

اَلہٕ ژاٗنُن :- اَلراوُن۔ اَلہٕ اَلہٕ کرُن۔ ہلاوُن۔ ورگہٕ پاٗٹھۍ : کاپُنھ ژاٗنُن۔ بیہ ژاٗنُن۔ خوف۔ بیہناوُن۔

اَلگُزار :- ہِکچہِ ہِکچہِ۔ رَژھاتہِ اَتَر۔

اَلگُزارنہٕ گژھُن :- ہِکچہِ ہِکچہِ نہٕ گژھُن۔ رَژھ نہٕ اَتَر گژھُن۔ کہینٛہ نہٕ فِکرِ کھسُن۔ کانٛہہ کتھ نہٕ ترٕنۍ ۔

اَلہٕ ناوُن :- اَلہٕ ڈَلہٕ کرُن۔ گوٗرِ گوٗر کرُن۔ اَلراوُن۔

اَلہٕ وُن :- یہ ڈَنٛجہِ آسہ نہٕ۔ یہ اَلان آسہِ۔ یتھ اَلہٕ ڈَلہٕ آسہِ گژھان۔ ڈَلہٕ وُن۔ یُس نٕتھ آسہِ۔ یُس تھَرِ تھَرِ آسہِ۔ نٹُنَل۔

اَلُن :- [س: ہلَّنہ۔ م: کنڈ: اَلے]۔ ۱۔ ڈَلُن۔ ہلُن۔ حرکتھ گژھنۍ۔ گزاے لگٕنۍ۔ ۲۔ کھوژُن۔ نٕتھ اَژٕنۍ۔

اَلرَن :- ۱۔ اَلہٕ ڈَلہٕ۔ گوٗرِ گوٗر۔ ۲۔ نٕتھ نٕتھ، ترٕ۔

اَلراوُن :- ۱۔ گوٗرِ گوٗر کرُن۔ ہلہٕ ڈَلہٕ کرُن۔ ۲۔ کھوژِ ناوُن۔ کانٛپہِ ناوُن۔ کاٗنسہِ بے ترٛاوُن۔ وُچھو اَلرُن تہِ۔

اَلرُن :- ۱۔ اَلہٕ ڈَلہٕ کرُن۔ ہلاوُن۔ ۲۔ تھَرِ تھَرِ ژاٗنۍ۔ دِنَن کرٕنۍ۔

اَلہٕ باٗل :- [ن۔ موٗل: اَلہٕ باٗل <پرٛاکرت: ہلَّہ + بیلہ] ۱۔ سُہ انسان یَیمۍ پانٕنۍ یوت آسہِ وٕتھر ووٗمت۔ مازسرٛ نڈٕ۔ ۲۔ مُڈٕ۔ دانٛد ہیٚو انسان۔ مُجہ وۄنٛٹھ۔

اَلہٕ پَلہٕ :- [<س، پَلہٕ + ک: اَلہٕ وَزنہٕ باپتھ <س: ع لا + پَلہٕ] لگ بگ۔ اَٹھ سَٹھ۔ سورُے کینٛہہ بۆزِتھ۔ کُل مِلاٗوِتھ۔ لگ بگ سأٔلم۔

اَلہٕ ترٛانگر :- [ن۔ موٗل: اَلہٕ ترٛانگر] سبٕٹھاہ جَنٛجال۔

اَلہٕ ترٛوجہِ :- تھامہِ۔ آچھِ۔ کُنہِ چیزِ باپتھ اَلونٛد گژھُن۔ کُنہِ چیزِ خاطرِ پریشان سپدُن۔

اَلہٕ وِیو :- [ن۔ موٗل: اَلہٕ وِیو <ف: دیو]۔ ۱۔ اَلہٕ باٗل۔ یَیمۍ مازس کُنُے یوت آسہِ کوٗرمُت۔ مازسرٛ نڈٕ۔ مُشران ہیٚو اِنسان۔ ۲۔ یُس نہٕ کُنہِ لگہٕ ہار آسہِ۔ مُرکھہٕ موٗنڈ۔

اَلہٕ شہر :- سو جاے یِیتہِ بےٚ بۆج تہٕ ناپُرسان آسہِ۔

اَلہٕ گڈی تہٕ مَلہٕ گڈی ٹلٕنۍ :- دبہٕ دَب مِلناوٕنۍ۔ وُترِ بُنیٖل مِلناوُن۔ طوٗفان تُلُن۔

اَلہٕ گگوٗس :- سوأری کھبنہِ باپتھ اَلٛانٛز ترأوٕ مژ رَز بیترِ۔ گگوٗسہٕ تُل۔ اَلم تُل۔

اَلہٕ وان :- [ن۔ موٗل: اَلہٕ وان <ع: اَلوان <لون] پشمینہٕ کپُر۔ کیٚلی پھمبَس وۄنٛمت کپُر۔

اَلوٗنت :- [ن۔ موٗل: اَلانت <س: او + لمب] ۱۔ اَویزان۔ اَلہٕ ہُند۔ اَلونٛد۔ ۲۔ ورگہٕ پاٗٹھۍ طے

گرٛ ھنَے ۔ مُشکس سپدٕ نَے ۔

اَلوٚنٛد :- [ن ۔ مؤل : اَلانٛد < س : اَو+لٔمب]

ا ۔ اَویزان ۔ اَلہِ ہُنٛد ۔ اَلوٚنٛت ۔۲۔ وَرگہِ پٲٹھؠ :

طَے گرٛ ھنَے ۔ مُشکس سپدٕ نَے ۔

اَلانٛد ہن تھپہِ کرنہٕ :- آہٕ سیمٕتس چیٖزس بیترِ تھپھ

کرٕنؠ ۔ تِتھ تھپھ دِنؠ یِہ نہٕ پانہٕ ڈٔرِتھ آسہٕ ۔ گاسہٕ

کرٛیچِن تھپہِ دِنہٕ ۔ وَرگہِ پٲٹھؠ : تَرٛہ حالتھ پاٛدٕ

گرٛ ھنٛی یتھ کُمزورَن نٔشی مَدَتھ ژھارُن پیٚیہِ ۔

بےٚ پایَن نشہِ وہ پایے ژھانڈُن ۔

اَلوٚنٛد ژھانڈُن :- توٚتتھ واتنٛچ کوٚشش کرٕنؠ یوٚت نہٕ

پلَو زٕ ۔ یِہ نہٕ اَتھَس منٛز ہیکہٕ یتھ تہٕ ژھانڈُن ۔

اَلے بلے :- [< ؟ ف : آرے + بلے ، م : اَلّے بلّے]

ہنٛگہٕ منٛگہٕ ۔ آتے تاتے ۔ کُنہٕ کارنہٕ روٗستے ۔

بےٚ وَجہ ۔ ٹلؠ ۔

اَلے پڑ لے کو لے ٹاس :- فوٚضوٗل پٲٹھؠ ۔ تِتھہٕ

پٲٹھؠ یِیمہِ منٛزٕ نہٕ کینٛہہ نیر ۔ کینٛہہ چیٖز کولہٕ بُزی

کرُن ۔ یِہ چھِ شُری تمہِ وِزِ وَنان یِیلہِ تِم

کانٛہہ چیٖز گنٛڈنَس منٛز آلوان کولہٕ چھِ

دِوان بٔرِتھ ۔

اَلکشن :- [ن ۔ مؤل : اَلکشن < اَنگ : الیکشن

(Election)] ۔ ژٲر ۔ ووٹُن ہِنٛد ذٔریہ

کانٛسہِ ژٕھؠ سُنٛد چُناو ۔

البتہٕ :- [مؤل : البتہٕ < ع : البتہ] اَماپوٚز ۔ پیٚژہَن زٕ ۔

اَل بٲنؠ :- وُچھو ، آلہٕ ۔ اَل بٲنؠ : الہٕ بٲنؠ ۔

اَل پَل :- [ن ۔ مؤل : اَل پَل < س : ہالا + پَل]

شراب تہٕ ناٹہٕ بیترِ ۔

اَل پَل تہٕ مَل :- زٔلرٕ لَد تہٕ ناکارٕ کھٔہن یِیمہِ ستی

بِمٲری ووتھِ ۔ گنٛدٕ کھٔہن ۔

اَلپاکھ :- [ن ۔ مؤل : اَلپاک < ہسپٲنؠ : اَلپاکہ] اَکہِ

کیٚرُک ناویُس ۔ 'اَلپاکا' جانور ہٕنٛزِ مؤنہِ

بناوان چھِ ۔

اَلتچھ :- [م ۔ مؤل : اَلتچھ < ع : اَل عطش] پھٕبزار

(دٕنؠ) ۔ بےٚ تٲبی ۔ کُنہٕ چیٖزٕ باپتھ سخ ووٹہٕ ووٚتھ ۔

اَل تچھِ کرُنہٕ :- پھٕبزار دٕنؠ ۔

اَلتھان :- [ن ۔ مؤل : اَلتھان < س : ہلَہ + ستھانہٕ]

مَے خانہٕ ۔ شراب وان ۔ مَس وان ۔

اَلجبرا :- [م ۔ مؤل : اَلجبرا < اَنگ : ایلجبر (Algebra) ۔

< ع : اَلجبرا] حسابُک اَکھ مضموٗن ۔

اَلحق مُرن :- [< ع : اَلحقُ مُرّن] پوٚز چھُ ٹیوٚٹھ ۔

اَلحمدُ للہ :- [ن ۔ < ع : اَلحمد] شُکر خوداییس کُن ۔

اَلخناسِ اَژُن :- وَسواس اَژُن ۔ وَہمہٕ پاٛدٕ سپدُن ۔

اَلخناس ژٕھنُن :- بدرائے گٔژ راوٕنؠ ۔ وَہمہٕ پاٛدٕ

سپدان ۔

اَلخٲلق :- [ن ۔ مؤل : اَلخٲلق < ترُکی : الخالق]

اَکہِ قِسمُک کھُلہٕ ڈُلہٕ ٹوٗپؠ پھلی دار چوغہٕ ۔

الدوٕبٔری :- بےٚ شوٗنکی پٲٹھؠ ۔ لوٚتہٕ پٲٹھؠ ۔ تِتھہٕ پٲٹھؠ

یُتھنہٕ بیٚس خبر لگہٕ۔ تتھہٕ کُنیٚ یُتھنہٕ وُچھ گژھہِ۔

اَلسیٹھ ،السرٛ یٹھ :۔[ن۔ مؤل: اَل سیٹھ <ع: اَل+س:شرٛ یشٹھ] سخ ویوٗٹھ۔ وبٹھہٕ۔ یَس سبٹھاہ ماز آسہِ کھوٚتمُت۔ ناٹہٕ داند۔ وَرگہٕ: مُجہِ وۄنٹھ۔ مُڈٕ کُنہِ کامہِ ہُنٛد نہٕ۔

اَلسرٛ یٹھ ہیٚو:۔ اَل بأل ہیٚو۔ ناٹہٕ داند ہیٚو۔ تیُتھ یُتھنہٕ زَن کُنہِ لگی۔

الغاَّبہٕ (اَلگاَّبہٕ):۔ بے خبرٕ پأٹھی۔ اَچانکھ۔ بےٚ شوٗنکہِ پأٹھی۔

الہٕ غاٗئیٚ ژھل:۔ ہنگہٕ تہٕ منگچ بلاے۔ ناگہأنی بلاے۔

الہٕ غاٗئیٚ ژھرٛ ٹھ:۔ سیتھ۔ کونجہِ۔ اِرٛ سرٛ۔

اَلفاظ:۔[ن۔مؤل: اَلفاظ <ع: اَلفاظ] واریاہ لفظ۔ واریاہ شبد۔ کتھہٕ۔ کلامہٕ۔

اَلقاب:۔[ن۔مؤل: اَلقاب <ع: اَلقاب <لقب] ۱۔لقب، خطاب۔ ۲۔ چِٹھہِ ہُنٛد سرنامہٕ۔

اَللہ :۔[ن۔ مؤل: اللہ <ع: اللہ] خودایہ سُنٛد ذأتی ناو۔ خودا۔ پروردگار۔ بگوان۔ پرمیشور۔ دَے۔

اَللہ اکبر:۔ خوداچھُ بوٚڈ تھوٚد۔ دَیَس ہیوٚ رچھنہٕ کانٛہہ۔

اَللہ اَللہ خاٗرصلا:۔ ماملہٕ گوٚختم۔ نیاے اَنٛد یوو۔ یہِ چھہِ کانٛہہ نیاے یا کتھ بیترِ اَنٛد واتنہٕ وِزِ وَنان۔

اَللہ اَللہ کرُن:۔ ۱۔ خودایہ خودایہ کرُن۔ دَیہِ دَیہِ کرُن۔ ۲۔ شُر بیترِ کوچھہِ زٕتھ لَلہٕ ناوُن۔ ہوہو کرُن۔

اَللہ دَپُن:۔ مَرَن وِزِ خودایہ سُنٛد ناوژ ہتس پاوُن۔

اَللہ دیُن:۔ وُچھو ''اللہ دَپُن''

اَللہ ہُو:۔ آسے چھُ خودا۔ یہِ چھہِ ذِکر کرن وِزِ پران۔

اَلمدَتھ:۔[مؤل: اَلمدَت <ع: اَلمدد] شاباش کرنُک اَکھ لفظ۔ ہلہٕ شاباش۔ (کُنہِ کامہِ منٛز ستی باجن وُژھ کرنس منٛز یا ہمتھ بیترِ ستی بڈٕراونہٕ وِزِ وَننہٕ یوان)

اَلماس:۔ [ن۔ مؤل: اَلماس <ف: اَلماس] اَکہِ جوأہرُک ناو۔ اَکہِ مولہِ کنہِ ہُنٛد ناو۔

اَلنفسی اَلنفسی کرُن:۔ پانٛیو پانٛیو کرُن۔ پَنہٕ نی فِکرِ آسنی۔

اَلوداع:۔[ن <ع: اَلوداع] نیرُک اِجازتھ۔ یہِ چھُ نیرنہٕ وِزِ اَکھ أکِس وَنان۔

اَلیوٚو:۔[ن۔ مؤل: اَلیو <س: اَ+ لیٚہَ <لہہ] یتھ نہٕ لیٚومُت آسہِ۔ یتھنہٕ زیوٚ ستی آسہِ پھیش دیتمُت۔

اَم ئ:۔[<أس وَٹنچہِ آواز پیٹھ] گژھ وپھ۔ أسَس اَندر میٚونٛڈ رَٹُن۔ یہِ چھُ اَکھ شُری لفظ۔

اَم کرُن۔ گروپَس لدُن:۔ أسَس منٛز میٚونٛڈ رٹُن۔ وَرگہٕ: کانٛسہِ ہِنٛدِس مألس بڑھ والُن۔

اَمٹھور:۔[ن۔مؤل: اَمٹھار <س: اَ+مرِشٹھ۔ م،ہ: مٹھارنا] یہِ نہٕ مٹھورمت آسہِ۔ یہِ نہٕ سوٚم آسہِ کوٚرمُت۔ سوٚتُر نہٕ بنومُت۔ بٹھہٕ بیترِ نہٕ

کوٚ ڈمُت۔ (ٹھاٹھرَن دوکرِ بیترِ ستی بانس بیترِ)

اَمر بۆتھ، اوٗمبر بۆتھ:-[ن۔ مؤل: اَمر بۆتھ <س: اَمر+ بھوٗتہِ] اَمرناتھُک گچھ کنٛبن ہُنٛد بسم یُس یاتری پانٛس مَتھان چھِ۔

اَمر ناتھ:-[ن۔ مؤل: اَمرناتھ <س: اَمر ناتھ]۔ ا۔ نہ مرِنٛبن دِوتاہن ہُنٛد زیٹھ۔ شِو سُنٛد اَکھ ناو۔ ۲۔ کٔشیرِ ہُنٛد اَکھ مشہوٗر تیٖرتھ یوٚت پرٛتھ جایہِ پیٹھ یاتری واتان چھِ۔

اَملأنی:-[م۔ مؤل: اَملان <س: اَ+مَلانا]۔ ا۔ نہ زَزَروِنی۔ سُدا بہار۔ یُس نہٕ کُنہِ قسمُک۔ اثر پیٚیہِ (لَل دید)۔ ۲۔ مَلہِ رَس۔ پاکھ(ژٕنی)۔

اَما:-[اَما <ع: اَمّا]۔ ا۔ دیو۔ کتیاسنا۔ ۲۔ مگر، اَمہِ علاوٕ یہِ أستھ تہِ۔

اَماپۆز:- مگر۔ پرٛتلہٕ۔

اَماس:-[ن۔ مؤل: اَماس <س: اَ+ مانٛسہ] پھوکہِ ماز۔ مازس کھوٚتمُت پھوکھ۔ ہُنبر، اَپُز ماز۔ ماژُک سُہ وٕچھر یُس نہٕ انسانس کیُت جان آسہِ

اَمان:-[ن۔ مؤل: اَمان <ع: اَمان] نجاتھ۔ پناہ

اَمانتھ:-[ن۔ مؤل: اَمانت <ف: اَمانت <ع: اَمانَۃ] پرٛتھ پیٹھ کأنسہِ نِش تھوٚومُت (کانٛہہ چیز بیترِ) حوالہ تھوومُت چیز۔

اَمانتس خیانتھ:- اَمانتس یَب۔ اَمانژ نلم کرُن۔ حوالہٕ تھوٚوی متس چیزس بیترِ اَلم گلم کرُن۔

اَمانتھ تھوٚومُت چیز کھیٚون۔

اَمانتھ چیر:- تمہ کاغذ بیترِ یمن پیٹھ اَمانتھ تھٔوی متی چیز بیترِ دَرِج آسن۔

اَمانتھ دار (اَمانت دار):- ا۔ سُہ یُس نِش کینٛہہ اَمانتھ تھٔوی زِ۔ أمین۔ تحویلدار۔ ۲۔ سُہ یُس نہ اَمانتس خیانتھ کرِ۔

اَمانتھ دِیُن:- ا۔ اَمانتھ واپس کرُن۔ حوالہٕ تھوٚومُت چیز واپس دِیُن۔ ۲۔ (وَرگہِ پأٹھی) مرُن۔ دَیہ سُنٛد اَمانتھ دَیس واپس کرُن۔

اَمانتھ گُذار:- یُس نِش کینٛہہ حوالہٕ تھٔوی زِ۔

اَماوس:-[م۔ مؤل: اَماوس <س: اَماوسیا] ماوس۔ گٹہ پچھُک پٔتِم دوہ۔

اَمأنی:-[مؤل: اَمأنی <ف: اَمأنی <ع: اَمانۃ]۔ ا۔ اَکہِ قسمُک بوٚنٛد بست۔ تتھ مطأبق سرکار فصلُک اَکھ حصہِ نوان چھُ (گرِیٖسَن) ۲۔ سو کأم یوسہٕ نہٕ ٹھیکس پیٹھ آسہِ۔ سُہ موٚزوٗر یُس نہٕ ٹھیکس پیٹھ آسہِ۔

اَمہِ:-[م۔ مؤل: اَمہِ <س: اَمُنا]۔ ا۔ یوسہٕ وُچھمٕژ آسہِ تمہِ۔ یوسہٕ خبر تلے آسہِ تمہِ۔ یوسہٕ نظرِ تل آسہِ تمہِ۔ ۲۔ یوسہٕ یہِ چھےٚ۔ یوسہٕ یہِ وَننہٕ آیہِ تمہِ کتھِہِ یا چیزٕ کنی۔ مِ: اَمہِ موکھہِ۔ اَمہِ کتھِہِ، اَمہِ جایہِ (نوٹ)، اَمہِ لفظہٕ بدل چھُ اَتہِ وَننہٕ یوان، مثلن۔ أمی ہِنٛدِ بدل اَسنٛد، اَمہِ

پتہٕ، اَتھ پتہٕ بیتر بیتر۔

اَمہِ اَپارِ:- اَتھ اۄری۔ اَتھ برونٛہہ کُن۔ اَمہِ پتھ کُن۔ یہ ترأوِتھ بیٚیس طرفس۔

اَمہِ اَپارِ کنہِ:- اَپأری ہور کُن۔ اَپأری برونٛہہ کُن برابر۔ اَپأری پتھ کُن برابر۔

اَمہِ اَپأری کنی:- اَمہِ کہِ بیٚیہِ طرفہٕ۔ اَتہِ پٔتھٕ برونٛہہ کُن۔ اَتہِ پٔتھٕ برونٛہہ۔ اَتہِ اۄری۔ اَتھ اۄری۔

اَمہِ اَپأریم:- اَتھ ہورِ کنیٖگ۔ اَتھ اَپارِ کنیٖگ۔ اَتھ اَپاریم۔

اَمہِ اَپور:- ا۔ اَمہِ برونٛہہ کُن۔ اَمہِ پتھ کُن۔ اَتھ اۄری کُن۔ ہو جاے ترأوِتھ برونٛہہ کُن بیٚیس جایہ۔ ۲۔ اَمہِ علاوٕ۔ مِ: اَمہِ اَپور زانہٕ خوٗدا۔

اَمہِ اَپورکُن:- ا۔ اَمہِ کِس ہورِ کنہِ کِس طرفس۔ وُچھو اَمہِ اَپورٕتہٕ۔ ۲۔ اَمہِ علاوٕ۔

اَمہِ أندری:- اَمہِ منٛزی۔

اَمہِ أندرِ:- ا۔ اَمہِ منٛزٕ۔ یُس چیز نظر تل یا خبر منٛز چھُ تمہِ منٛزٕ۔ مِ: اَمہِ أندرِ دٕزاو کیوٗم۔ ۲۔ اَمیُک کانٛہہ بوگ، اَمیُک کانٛہہ حصہٕ اَلگ کڈِتھ یا بٕ زِتھ۔ مِ: اَمہِ أندرِ گژھِ مے تہٕ رٔژھا، اَمہِ أندرِ کیاہ زوٗتھ ووٗنی۔ ۳۔ اَمہِ تلہٕ، اِوٕ کنی، مِ: اَمہِ أندرِ دٕزاو زٕ سہ چھُ بٕ ڈبد ذاتھ۔

اَمہِ باپتھ:- اِوٕ موکھہٕ۔ اِوٕ کنی۔ اَمہِ سببہٕ۔ اَمہِ غرضہٕ۔ اَتھ کُن نظر تھٔوِتھ۔

اَمہِ پتہٕ:- یہ سپدِتھ۔ یہ گٔرِتھ۔ یہ کرنہٕ پتہٕ۔ یہ موکلأوِتھ۔

اَمہِ پتھ کُن:- ا۔ اَمہِ کہِ پٔتی مہِ طرفہٕ۔ ۲۔ اَمہِ اَپور۔ اَمہِ علاوٕ۔ مِ: اَمہِ پتھ کُن زانہٕ خوٗداے۔

اَمہِ پارٕ ریُگ:- اَمہِ طرفُک۔ اَمہِ جایہِ ہُنٛد۔

اَمہِ پتیم:- ا۔ سہٕ یُس اَمہِ پتہٕ زامُت، دٕژ امُت یا آمُت بیتر آسہِ۔ ۲۔ یُس اَتھ پتہٕ کنہِ آسہِ۔ ۳۔ یُس اَتھ پتہٕ وأری آسہِ۔

اَمہِ پأری:- اَمہِ طرفہٕ۔ اَمہِ اَنٛدٕ۔ اَپأری۔

اَمہِ پُژھی:- اَمہِ موکھہٕ۔ اَمہِ سببہٕ۔ اِوٕ کنی۔

اَمہِ پڑ کار، اَمہِ پڑ کأری:- یتھہٕ پأٹھی، یِیمہِ طریقہٕ۔

اَمہِ خأطرِ:- اَمہِ موکھہٕ۔ اَمہِ باپتھ۔ اَمہِ سببہٕ۔ اِوٕ کنی۔

اَمہِ رَنٛگہٕ:- ا۔ اَمہِ رَنٛگُک۔ اَتھ رَنٛگس پٔٹھ۔ ۲۔ اَمہِ طٔریقہٕ۔ اَمہِ حسابہٕ۔ اَمہِ وَتہٕ۔

اَمہِ ریٖژِ:- ا۔ اَمہِ طٔریقہٕ۔ اَمہِ وَتہٕ۔ اَمہِ حسابہٕ۔ اَمہِ پڑ کأری۔ اَمہِ چالہِ۔ ۲۔ اَمہِ رَسمہٕ مۆجوٗب۔

اَمہِ ستی:- ا۔ اَمہِ کہِ ذٔری یہِ۔ ۲۔ اِوٕ کنی۔ مِ: اَمہِ ستی گوٚ ژھنہٕ ژۆرُرے نکھس کھسُن۔

اَمہِ طرفہٕ:- ا۔ اَمہِ اَنٛدٕ، مِ: اَمہِ طرفہٕ ہِس پھُٹھ۔ ۲۔ اَمہِ وتہٕ، مِ: اَمہِ طرفہٕ ہکوٗ نہٕ اور أژِتھ۔ ۳۔ اَپأری۔ مِ: اَمہِ طرفہٕ چھُ پُہرِ لگِتھ۔

اَمہِ طرفُک:- اَپأریم۔ اَپأری کنیٖگ۔ اَمہِ اَنٛدُک۔

اَمہِ کتھِ یہِ کتھ:- مُلہٕ تلہٕ یہِ کتھ، ژھوٚٹی پأٹھی

چھےٚ یہِ کتھ موخصر۔

اَمہِ کنہٕ :- ا۔اِوٕ کنی۔اِوٕ سببہٕ۔اِوٕ موکھہٕ۔ مِ: اَمہِ کنہٕ دژٗاوسُہ بیوقوف۔ ۲۔اَتھ بدلہٕ۔مِ: اَمہِ کنہٕ گوٚ ژٕھ نقدٕے واتُن۔ ۳۔اَمہِ کھوتہٕ۔ مِ: اَمہِ کنہٕ اوسُس مَرنےٚ جان۔

اَمہِ کارنہٕ:- اَمہِ وجہٕ کنی۔اوٕ کنی۔اوٕموکھہٕ۔اوٕسببہٕ۔

اَمہِ کنی:- اوٕ کنی۔اوٕ موکھہٕ۔اوٕ موٗجوٗب۔

اَمہِ موٗجوٗب:- اَمہِ وَجہٕ کنی۔اوٕموکھہٕ۔اوٕسببہٕ۔اوٕ کنی۔

اَمہِ موکھہٕ:- یہِ وَجہ آسنہٕ کنی۔ یہِ کارن آسنہٕ سببہٕ۔ناوِ خاطرٕ۔

اَمے ا:- یوسہٕ یہِ چھےٚ تمے۔(نوٹ) 'اَمہٕ' تہٕ 'اَمے' لفظس چھےٚ یُہے فرق زِ اَمے گو بدکڈتھ یُہے'۔

اَمے ۲:- اَوے۔اَوے کنی۔اَمے سَببہٕ۔اَوے موکھہٕ۔ مِ: اَمے اوسُس نہٕ یہِ یژھہٕ کتھہٕ مانان۔ یہِ لفظ چھُ 'اَمہٕ' لفظس پیٹھ زور دِنہٕ باپتھ ورتاونہٕ یوان۔ مثلن: اَمے موکھہٕ، گو خاص اَمہِ وجہہ کنی۔

اَمی زیوٚ کلی مہٕ تہٕ اَمی زیوٚ رام رام:- گراہور تہٕ گرٚا یور۔اَکس کتھِ پیٹھ نہٕ (آسُن)۔

اَوے:- اَمے۔اَمے موکھہٕ۔اَمے کنی۔اَمے سببہٕ۔

(نوٹ) 'اوٕ' بَدَل چھُ، اَوے، زور دِتھ یا خاص پاٹھی کانْہہ کتھ بَد کڈتھ وَننہٕ یوان۔ مِ: اَوے باپتھ، اَوے خاطرٕ۔ اَوے کُنہٕ تہٕ اَوے کنی بیترٕ۔

اَمہٕ:-[م۔مؤل:اَم<ع:اُمّ/س:اَمبا] ا۔دید۔ مأج۔ ماجہِ برابر گرچ کانْہہ زِٹھ۔ ۲۔گانَن ہِشرٕ زیوٚ گو اَمہِ پھاپھاگُنٕی یا بُڈ گأنی۔

اَمن:- [ن۔ مؤل: اَمن <ع: اَمن] گَڈ بَڈ نہٕ آسُن۔جنگ بیترٕ نہٕ آسُن۔شأنْتی سوٚکوٗن۔

اَمن مَنگُن:- آن مانٕگ۔ہار مانٕگ۔ڈال کرُن۔

اَمُن اَمان:- مُلکچ سو حالتھ یتھ منز لُکھ خوش تہٕ خوشحال آسَن تہٕ کانْہہ جگٕڑ یا فساد آسہِ نہٕ۔جگڑ یا فساد بیترٕ نہٕ آسُن۔شأنْتی۔

اَمہٕ نے:-[ک،اَمہٕ نے <آوازِ پیٹھ کھنبس تام چھِ ونان اَم]۔تمہِ ساتہٕ یوان وَننہٕ ییلہِ شُرٕس کینْہہ آپران چھِ۔اَکھ شُری لفظ۔ وُچھو 'اَم ا' تہٕ۔

اَمہٕ نے تہٕ گرٕ وٹھ:- شُرٕس کینْہہ آپرنہٕ وِزِ وَننہٕ یوان، تہٕ دٕیتھ گو، اَس دار تہٕ ہرٕ وال' اَکھ شُری لفظ۔

اَمہٕ ہور:- مہارٕنے۔ ہتوال۔ شُرٕ وٕٹھے دتھ۔ بیوٚن بیوٚن یا دانہٕ دانہٕ گرشھنہٕ ورأیی (بتہٕ موٚ دریر بیترٕ) (گریرٕسن)۔

اَموٗ ثُر:-[ن۔مؤل: اماُثر <س: اَ+ منتر+تہٕ] مأثرٕنے۔یہِ یایُس مأثراونہٕ آسہِ نہٕ آمُت۔ مأثراونے تھوومُت۔مأتھر یا منتھر پرنہٕ ورأے۔

امؤل:-[<س: اَموٗلیہ]۔ا۔ یتھ نہٕ مول آسہِ۔

سبٕتھاہ موٗلُل ۔ ۲۔ یَتھ نہٕ مَل آسہِ ۔ مَلو ر وٗس ۔ شوٚدپاکھ ۔ (لل دید)

اَموٚنٛد :- [ن ۔ موٗل: اَمَنٛد < س: اَ+مَنٛتھ]۔ ا۔ یہ مَنٛد نے آسہِ ، یہ چھو کناونے آسہِ ۔ یَتھ نہٕ چھونٛپ آسہِ ویٚتھمت یا دیٚیانہٕ ستیٚ آسہِ موٚنٛد مُت ۔ ۲۔ یَتھ پیٚٹھ نہٕ وارٕ آسہِ سوٚنٛچمت ۔ یَتھ نہٕ وارٕ دَل آسن آمتیٚ دِنہٕ ۔ یَتھ نہٕ پھٹُھ آسہِ کٔڈمٕژ ۔ یہ وبُڑھناونے آسہِ ۔

اَموٚنٛگ :- [ن ۔ موٗل : اَمنٛگ < پرٛاکرت: اَ+لگّہ < س: اَ+ مارگہ]مَنٛگہِ نے ۔ یہ نہٕ موٚنٛگمُت آسہِ ۔ یہ مَنٛگہِ نے میلہِ ۔

اَموب :- ژٔری پٲٹھی ۔ یِژپٲٹھی ۔ مِ: اَموب ڈٲٹھمَس سوے لادَن ۔

اَمب ا :- [م ۔ موٗل: اَمب < پرٛاکرت: اَمب < س: آمر] اکہِ موٗک ناو ۔ اکہِ پھلُک ناو ۔

اَمب ۲ :- اکہِ قسمکہِ کٔنڑی دوپھُک یا زَنڈُک ناو ۔

اَمبَر ا :- [ن ۔ موٗل: اَمبر < ف: اَنبار]۔ ا۔ بوٚڈ ڈیٚر ۔ لود ۔ بنارٕ ۔ ۲۔ قسمَتھ ، تقدیٖر ۔ وٲنٛس ۔

اَمبَر کرُن :- ڈیٚر کھارُن ۔ ڈیٚر بناوُن ۔ لودلدُن ۔

اَمبرٕ س آسُن :- قسمتکِس ڈیٚرس منٛز موٗجوٗد آسُن ۔ آے ۔ وٲنٛس بیترِ ۔

اَمبرٕ س ژھوٚٹُن :- وٲنٛس لَنٛد واتنیٚ ۔ آے موکلن ۔ مرُن

اَمبرٕ س کرُن :- کُنہِ چیزُک ڈیٚر بناوُن ۔ لود کھارُن ۔

اَمبَر ۲ :- [< س: اَمبَر]۔ پلو ، پوشاکھ ، مِ: اَمبَر گیہِ وَردَنن (پرٛمانند) ۔

اَمبار :- [ن ۔ موٗل: اَمبار < ف: اَنٛبار]۔ بوٚڈ ڈیٚر ۔ لود ۔ بنارٕ ۔ وُچھو "اَمبر ا" تہٕ ۔

اَمُبر :- [ن ۔ موٗل: اَمبر < س: اَمر] اکھ خاص خوشبوٗدار موٗ ۔

اَمبٕری :- اکھ خاص مُشک دار موٗ ذاتھ ۔ یہ چھُ کینٛژن مِلہٕ مِش لفظن ستیٚ گوڈٕ لفظن ستیٚ گوڈٕ لفظ تہٕ یوان ۔ مِ: اَمبٕری ترٛیل ۔ اَمبٕری ژوٗنٛٹھ بیترِ ۔

اَمبٕری ترٛیل :- اکہِ قسمُک لوکُٹ ژوٗنٛٹھ یَتھ اکھ خاص خوشبوٗ آسان چھےٚ ۔

اَمبٕری ژوٗنٛٹھ :- تھدِ قسمٕچ اکھ ژوٗنٛٹھ ذاتھ یوسہٕ بٲدٕری رَتس منٛز پیَپان چھےٚ ۔ اَمبُر چھُ واریاہس کالس رٔژِتھ ہیٚکان ۔

اَمبوٗر :- [نٕ ۔ موٗل: اَمبوٗر < ؟ف: زَمبوٗر]۔ ا ۔ زوٗمبوٗرٕ ۔ دَنٛد کڈنُک شرٛژز ۔ ۲۔ سُہ لوکُٹ شرٛژز یُس سوٗرتار چھِ لُمتھ زٲٹھر اوان ۔

اَم دَم :- [ع: عمداً] زٲنِتھ مأنِتھ ۔

اَمروٗد :- [ن ۔ موٗل: اَمروٗد < ف: اَمروٗد] اکہ پأری مہ موٗک ناو ۔

اَمرٕتھ :- [ن ۔ موٗل: امرِت < س: اَمرِتَ] لَسن ووٚنی ۔ آبِ حیات ۔ سُہ آب یُس چَتھ وَننہٕ پٲٹھی مَران چھِنہٕ ۔

امر ہتہٕ زَل :- امر ہتھ۔ امر ہتہٕ ووُنی۔

اَن ا :- [ن۔ موٗل: اَن > س: اَنہّ]۔ اَناج۔ کھین۔ کھیٚنہٕ باو (ہتہٕ، ژوٗٹ بیترِ)۔

اَنہٕ پان :- [> س: اَنہّ + پانیہ] کھین چَن۔

اَنہٕ پرٛاشَن :- [> س: اَنہّ + پرٛاشنہَ] شُرِس گوڈنکہِ پھِر اَن دِنٛک رَسم۔ اوپ ژوپ۔

اَنہٕ گن :- کھین۔ اَنہٕ مایہ۔

اَنہ گن کرُن :- کینٛہہ کھیوٚن۔

اَنہٕ مایہ :- سُہ کھیٚن یُس بیرامَس بوچھِ ژلراو نہٕ باپتھ دِوان چھِ۔

اَنہٕ موٗر :- [> س: اَنہ + موٗشہَ]۔ اکھ قسمُک داں گگُر۔

اَمہٕ موٗری شرٛ ژو :- لوکُٹ شرٛ ژو یُس اَنہٕ موٗری سنٛزِ شکلہِ چھُ آسان۔

اَنہٕ موٗٹھ :- توٗملہٕ موٗٹھ، اُڑٕ موٗٹھ، توٗملہٕ پھوٚل، اَناجہِ رَژھان۔

اَنہٕ میٹ :- [م۔ موٗل: اَنہٕ میٚج > س: اَنہّ] اَنہٕ پیٖژتا۔ بتہٕ مویا۔ میٚنڈِس سوٚمب بتہٕ رَژھا۔

اَن پَن :- اَناج بیترِ۔ کھین بیترِ۔

اَن کرُن :- بتہٕ کھیوٚن۔ خاص کرِتھ تمہِ ساتہٕ یوان وَننہٕ ییلہِ کانٛسہِ۔ بُزرگس وَنُن آسہِ زِ توٚہی کھیٚیو کینٛہہ۔

اَن کاٹھ :- اَناجکی وٕستھ قسم یِم غریب لوٗکھ کھوان چھِ۔ (داں، وُشکہٕ بیترِ)

اَن رِکترٛی :- اکھ داں گگُرزاتھ۔

اَن کوٗٹھ :- [> س: اَنہّ + کوشٹھ] سُہ خانٛہ یتھ منٛز اَناج بأگرَنہٕ چھُ یوان۔ سُہ خاص بوٚڈ دوہ ییلہِ توٗمُل، مٹھاے تہٕ باقی کھیٚنہٕ چیز مُفت بأگرَنہٕ چھِ یوان۔

اَن ۲ :- [موٗل: اَن > س: آنیہ] بیٚیہ جایہ پیٹھ واتناو۔

اَنہِ مَرٕ ہُنٛد ژوٗنمُت :- تَس زَنانہِ ہُنٛد شُریوس نہٕ کینٛہہ واتہٕ مگر گرس منٛز آسہِ کأم کوٚٹ کران۔ تہٕ گوزِ سُہ یَس نہٕ پورٕ اختیار یا رُتبہ آسہِ۔

اَنہٕ ناوُن :- کانٛسہِ اتھِ کینٛہہ پانٛس نِش واتناوُن۔ منٛگِتھ ناوُن۔

اَنہٕ وُن :- ۱۔ اَنٛن وول، سُہ یُس اَنان آسہِ۔ ۲۔ کماوَن وول، زمین وول۔ زی گُل۔ ۳۔ اَنٛن وِزٕ۔

اَنٛن ا :- [موٗل: اَن > س: آنیہَ نہَ] سُہ اَنٛن ژٕ۔ ژٕ واتناوُن سُہ یور۔ ژٕ اَن ییٚیاتہٕ۔ وُچھو اَنٛن ا تہٕ

اَنٛن ۲ :- ۱۔ کانٛہہ یا کینٛہہ واتناوُن۔ ۲۔ کانٛسہِ پنٛن گرِ پنہٕ خاطرِ پرٕ ژھن۔ م: سالہٕ اَنٛن۔ ۳۔ کانٛہہ کتھ یا خیال بیترِ کُنہِ اَندرورتاوُن۔ م: یہ خیال پیٚیہ نوٗس بأتَس منٛز اَنٛن۔

اَنٛتَن تہٕ ہاوٕ نے :- یہ چھ تیلہِ وَنان ییلہِ کانٛہہ کانٛسہِ ہُنٛد پے پتا پرٕ ژھِتھ تنٛگ کرِتہٕ اِنسانس آسہِ نہٕ پانٛس تہٕ موٗلوٗم۔

أنم سوے ؤوم سوے ژٕجم سوے پانہٕ ہیے :- پانے پانس کیُت دُشمن نوٚ وراوُن ۔ یُس پنہٕ نوٚ اَتھورؤ چھمُت آسہِ سُے پوٚتُس پکڑُن تہٕ دُشمنی ورتاوُن ۔

اؤنُس ۔ اؤن نُس :- مےٚ اؤن تَس (کیُت) ۔ تمٕی واتنوُس بہٕ (یوٚت) ۔

اؤنکھ :- تمو اوٚن سہٕ ۔ تمو اوٚن تہٕ ۔ اَسہِ اوٚن تمن ۔

اؤنمُت :- ا۔ أنتھ تھوٚمُت ۔ واتنومُت ۔ ۲۔ نیٚبر یم ۔ اورے اؤنمُت، گریُک بأژنہٕ ۔ (نوکر بیترِ) ۔

اؤنُم :- تمٕی اؤن مےٚ سہٕ یا تہٕ ۔

اؤنہس :- تمو اؤنُس بہٕ ۔ تمو اؤن تَس ۔ تمو وؤن تَس کیُت ۔

اَن ۳ :- [<س: اَن ___ ،] نکارُک بروٚنہہ لوٚگ ۔ نہٕ، بےٚ ۔ م: اَن پَر ۔ اَنزان ۔

اَنتھ :- [ن ۔ مؤل: اَنت <س: اَنتہ] ۔ پنہٕ داوِ ہُند یا سونہٕ تارِ ہُند بنومُت سَر پھ شکلہِ شیٖشِ نالگک نشانہٕ ۔ یہ چھےٚ بٹنہِ اَنتہٕ ژودِش دوٚہ کنگس تژاوان ۔

أنتہٕ ژوداہ :- [م ۔ مؤل: أنتہٕ ژوداہ <س: اننتہ چترُوشی] بأدرٕ پتھ زوٚنہٕ پچھ ژوداہ یہ چھُ بٹن ہُند سہٕ بوٚڈ دوٚہ ۔ یمہٕ دوٚہہ اَنتھ لاگان چھِ ۔ اَمہِ دوٚہہ چھےٚ شیشہٕ ناگس یوان پوٗزا کرنہٕ ۔

اَنتھ ناگ :- [<س: اَننتہَ ناگ] (کشیرِ منز مرازَس منز اکہ قصبُک ناو ۔ اَتہٕ کَس أکَس بڈِس ناگس تہٕ چھُ اَنتھ ناگ ناو ۔ اَتھ قصبس چھِ اِسلام آباد تہٕ وَنان تہٕ اَتہٕ چھِ واریاہ ناگ ۔

اَنَل :- [ن ۔ مؤل: اَنَل <س: انَلہ] نار، ریٖہہ، زؤنگ ۔ یَتھ منز زالنٕچ خاصیتھ آسہ ۔ (یہ چھُ خاص کمراژُک لفظ) ۔ لل دبد ۔

اَنٛتھ :- [ن ۔ مؤل: اَنت <س: اَنتہَ] ۔
ا۔ أنتہٕ روٗس ۔ حدٕ روٗس ۔ بےٚ گنٛڈ ۔ گنٛڈٕ روٗس ۔
۲۔ دَیہ سُندا کھ ناو ۔

اَناتھ :- [ن ۔ مؤل: اَناتھ <س: اَناتھ] ۔ یتیٖم ۔ بَبہٕ ماجہٕ روٗس ۔ ۲۔ یُس نہٕ کأنسہِ ہُند آسہِ ۔ یُس نہٕ کانٛہہ مألکھ آسہِ ۔ بےٚ خاوَند ۔ یُس نہٕ کأنسہِ ہُند ڈؤکھ آسہِ ۔

اَناج :- [ن ۔ مؤل: اَناج <س: اَنٛ+آدِ] ۔ اَن بیترِ ۔ دانہٕ کنٛکھ، مکأے، وُشکہٕ بیترِ ۔

اَناد :- [مؤل: اَناد <س: اَنٛ+آدِ] ۔ یَتھ نہٕ اَندگوڈٕ آسہِ ۔ (لل دبد)

اَنادَر :- [ن ۔ مؤل: اَنادَر <س: اَنادَرہ] آدر نہٕ کرُن ۔ مان نہٕ کرُن ۔ بےٚ وأری ۔ بےٚ مؤدی ۔

انار دأن :- [ن ۔ مؤل: انار دأن <ف: اَنار+س: داڑِمہ] اکھ دأن ذاتھ ۔ یتھ گنٛڈ ووزٕج تہٕ پھٔلی ژؤکرٕ تہٕ نکٕی آسان چھِ ۔

اَناردانہٕ:-ہو کھِناوی ہتی ژۆ کی داًن پھَلی۔

اَناًری:- [مؤل: اَناًری (ف: اَنار] داًن پوشہٕ رَنگ۔ داًن پوشُک رَنگ ۔داًن پوشکِس رَنگس ہتی میلہٕ وُن رَنگ۔

اَناسپر:-[م۔مؤل: اَناسِر <ع: عناصِر]تِم توتھ یمو ہتی انسان بنیومُت چھُ۔(مِ:ہوا، پونی، نار، میژ)وُچھو'عناصر'تہٕ۔

اَناسپر ڈنجہِ روزنہٕ:-تِم چیز یا توتھ ڈنجہِ روزِنی یمن ہُنٛد اِنسان بنیومُت چھُ۔تہٕ ڈیتھ گوحبس ٹھیکھ روزِنی۔ہوشونہٕ ڈلن۔منٛس قرار روزُن۔

اَناشُن:-[ن۔مؤل: اَناش <اَناش <س: اَن اَشن] کھنباشُن، نہ کھیوُن۔اَکھیوُن۔ووپس۔کھبن رَٹُن۔

اَنامے:-[ن۔مؤل: اَنامے <س: اَن+آمیہٕ] یِتھ نہٕ کانٛہہ کَسَر آسہِ، کینٛہہ تہٕ پَر آسہِ۔سُہ تھدِ تھوٚ دیُس نہٕ وبِژھ ناٚوِتھ ہیٚکی زبن۔مُطلق۔ (لل دید)

اَناہد:-(ژُکھر) [س: اَناہتٚر] اَناہت۔ہٕنٛھ یُوگہٕ مؤجوٚب شیٚیو ژُکھرَ ومنٛز اَکھ ژُکھر یُس دِل نکھہٕ مانٛنہٕ چھُ یوان۔

اَناڑی:-[مؤل: اَناڑی <س: اَن+آریہٕ/ حپڑاکرت: اَنانہِ <س: اَجنیٚانن] آپھُر۔ییٚمی نہٕ وارٕ ہوٚچھمُت آسہِ۔نہ لگہٕ ہار۔نہ تگن وول۔

ناواٲقف۔ناتجربہٕ کار۔وُچاپہٕ۔

اَنہٕ:-ا۔اَکھلو کِٹ کیٚمی ذاتھ۔۲۔سبٹھاہ ناپنا زَنانہٕ۔

اَنہٕ رَٹھ تہٕ کانہٕ پلو:-سُہ کاریتھ اَندر سارِوے کوتاہی آسہِ گرمژ۔کھنٛڈی پھُٹ کاریتھ منٛز سارِوے زَڈ آسہِ واٲجمژ۔

اَنہٕ ژھا۔اَن یَژھا:- [<س: اَن+ اِچھا]۔ا۔نہٕ یَژھن۔ یَژھ نہٕ آسٕنی۔ یَژھایہٕ رَژھر۔ ۲۔اوٚرے کینٛہہ واتُن (بےٚ خبرِ پاٹھی یامَرضی برخلاف)۔

اَنہٕ کھلہِ، اُنہٕ کھلہِ:-[<س: اَندھ+ سکھَل]پتھ بروٚنہہ وُچھنہٕ وراٚے، یُسے بروٚنٛھ یِوتسی۔بےٚ وایہٕ۔ہُش مُش پاٹھی۔بےٚ حسابہٕ پاٹھی۔

اَنہٕ پَر ناوُن:-(وَنناوُن)۔ ہار ماہٕنناوُن، آن ماہٕنناوُن۔ڈاں کرناوُن۔

اَنہٕ پۆر:-[ن۔مؤل: اَنہٕ پۆر <س: اَنٛہ + پۆرنا] شراِدکس موقس پٹھ بتگ سُہ پینٛڈ یتھ اَنہٕ پۆرنا دیٖوی ہنٛز شکل چھےٚ بناونہٕ یوان تہٕ پتہٕ چھےٚ پۆزا یوان کرنہٕ۔

اَنہٕ پۆرنا:-[م۔مؤل: اَنہٕ پۆرنا <س: اَن نہٕ پۆرنا] بتہٕ سوچھ کرٕنی دیٖوی۔پاروٚتی بھگوتی ہُنٛد اَکھ ناو

اَنہٕ چھو، اُنہٕ چۆر:-اَنہٕ گگر۔اَکھ گگر ذاتھ۔

اَنہٕ ربے:-[م۔مؤل: اَنہٕ ربے <س: اَندھ+رِکھ] رَتہٕ گنٛڈس ہیٚوٚہ پھُنٛبھر یتھ دَگ چھےٚ آسان۔

اَنہٕ کن کرُن:- رونہٕ زون کرُن۔ گُذارٕ چَلاوُن۔

اَنہٕ گُر:-[ن۔ مؤل: اَنہٕ گُر <س:? اَند ھ+ گانٹھہٕ] اَکہٕ قسمُک گُر یُس پھکھ یوان چھُ۔

اَنہٕ مان:-[ن۔ مؤل: اَنہٕ مان <س: اَنہٕ مانہ] اَتھ وَتھ۔ مِ: کانٛہہ کاًم کرنَس چھِنہٕ ییتہٕ اَنہٕ مان دوان۔

اَنہٕ مُحمدؐ:-[ن۔ مؤل: اَنہٕ مُحمدؐ <س: اَنّہ + ع: مُحمد] رزق، بَتہٕ، ژوٹ بیترِ <یہ چھِ یِژ پأٹھی قسم ہاونہٕ وِزِوَنان)۔

اَنہٕ مؤرگ:-[ن۔ مؤل: اَنہٕ مُرگ <س: اَند ھ+ مِ: ف مُرغ = س: مرِگہٕ)۔ اَنہٕ چو، سُہ گُر یُس لوکٹ بن لوکٹ بن کُلبن چھُ نوقصان واتناوان۔

اَنہٕ بُو:-[ن۔ مؤل: اَنہٕ بُو <س: اَنہٕ بُھو]۔ زان۔ تجربہٕ۔ تجربس تل یُن۔

اَنگرٛیہہ:-[ن۔ مؤل: اَنگرٛیہہ <س: اَنہٕ گرٛیہہ] مہربانی۔ دَیا۔ کرٛپا۔

اَنوٗراد:-[ن۔ مؤل: اَنوٗراد <س: اَنہٕ رادھ] سَدأہم نچھِترٕ یازُ نہٕ ہُندٕ گرٕ۔

اَنوو:-[ن۔ مؤل: اَناو <س: اَنامہ] یُس نہٕ ناوِ آسہٕ۔ یُس ناوِ ورأے آسہٕ۔ بےٚ ناو۔ تہٕ ڈُپتھ گودٕ ے۔

اَنوے:-[ن۔ مؤل: اَنوے <س: اَنوپہ۔ (اَنُ+اے] ا۔ یتھ پزرس ستیٚ واٹھ آسہٕ۔ پزر۔ ۲۔ اصلیتھ۔

(لل دید)

اَنچھِ وأری پلہٕ ہور:- پُلہاریُک اَکھ قسم یُس انچھ علاقس منٛز بنان اوس۔

اَنہر:-[ن۔ مؤل: اَنہر <س: اَند ھ+ک: پؤت لؤگ۔ بَر]۔ ۱۔ اؤن آسُن۔ اُچھن گاش نہٕ آسِنٕچ حالتھ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) ناپُرسان، بےٚ انصأفی۔ اَنیاے۔ گٹہٕ کار۔

اَنہر آسُن:- ۱۔ گاشہِ کامَن آسنی، بوزنہٕ نہٕ یُن۔ ۲۔ لِبےٚ سِندِس دادس نہٕ واتُن۔ ناپُرسان آسُن۔ اَنیاے آسُن۔

اَنُن منٛز کأنی سوٗنٛدر:- مُڈن منٛز رٕژھا زانَن وول۔ خاص نہٕ کینٛہہ دَپھ توتہٕ اُتی اَکس بیےٚ سِندِ کھوتہٕ کینٛہہ۔

اَنٛی مہٕ:-[ن۔ مؤل: اَنٛی مہٕ <س: اَنہّ + مَنڈَ] سُہ مایہِ یُس بَتہٕ پھیٚارنہٕ ستیٚ نیران چھُ۔

اَنٛی مَس پاوُن:- پٔتھرِ پاوُن۔ سخ شلکھ کرُن۔ سخ چوب دِنی۔ ماردین، صؤرتھے نہٕ تھوٕنی۔ تیُتھ دَگہٕ مار کرُن یُتھ کھبن تہٕ وَسبس نہٕ۔

اَنٛی مَس نہٕ مأل تھاوُن:- سَک شَلکھ کرُن، مار دیُن، چوب دِنی۔ لأے لأے اُڈی چہٕ پھٹراونہٕ۔ پہلرِ پھٹراونہِ۔ پٔتھر پاوُن۔ تھوٚ دوو تھنٛچ صؤرت نہٕ تھوٕنی۔ تھوٚ دوو تھنٛچ ہکتھ نہٕ تھوٕنی۔

اَنٛی مہٕ پوٚس:- اَنٛی مہٕ پھیٚارنہٕ یا پھرنہٕ ستیٚ یم بر

ہوی پٹھ کُن کھسان چھہٕ۔

اَنۍ مہٕ پھیوٚر :- اَنۍ مہٕ مویا۔ اَنۍ مہٕ قطرٕ۔ اَنۍ مہٕ پیوٚشتا۔ اَنۍ مہٕ رَژھا۔

اَنۍ مہٕ ٹاری :- (اُچھن ہٕندی) ٹاری یَمن اَنۍ مہٕ ہیوٚہ وَسان آسہٕ۔ مہٕری دار ٹاری۔

اَنۍ مہٕ ٹکھ :- اَنۍ مہٕ پھیوٚر۔ اَنۍ مہٕ قطرٕ۔

اَنۍ مہٕ چاٹِس متھُن :- ا۔ کم زیادٕ کینہہ کھیوٚن۔ ۲۔ مُشکلہٕ سان گذار کرُن۔

اَنۍ مہٕ دار :- ا۔ اَنۍ مہٕ ٹانٹھ۔ ۲۔ یَتھ اَنۍ مہٕ نیرٕ۔

اَنۍ مہٕ دام :- اَنۍ مہٕ گوٚل۔ اَنۍ مہٕ مویا۔ کیے اَنۍ مہٕ۔ اَنۍ مہٕ رَژھا۔

اَنۍ مہٕ کھاو :- یَس اَنۍ مہٕ چیٚچ ہاٚل یا عادتھ آسہٕ۔ یَس اَنۍ مہٕ ورأے بیٚیہٕ کینہہ کھیٚن وَسہٕ نہٕ۔

اَنۍ مہٕ گوٚل :- تیوٚتے اَنۍ مہٕ یوٚتاہ اَکہٕ لٹہٕ اُسس واتہٕ۔ اَنۍ مہٕ دام۔

اَنۍ مہٕ مویا :- اَنۍ مہٕ رَژھا۔ اَنۍ مہٕ قطرا۔ اَنۍ مہٕ پھیوٚرا۔

اَنۍ مہٕ نور :- چوکہٕ سأند رٕہنٕ سوٚ وَتھ یِپأری اَنۍ مہٕ نبر نیرٕ۔

اَنۍ مہٕ شیوٚر :- ا۔ بیتہٕ پھیپھر (گریرس)۔ ا۔ مہٕر۔ مہٕری لد۔

اَنۍ مہٕ ہَنا :- اَنۍ مہٕ رَژھا۔ کیے اَنۍ مہٕ۔ اَنۍ مہٕ مویا۔ اَنۍ مہٕ پیشرا۔

اَنالحق (اَنل حق) :- [موٚل: اَنالحق <ع: اَنالحق] بہٕ چھُس خودا۔ بہٕ چھُس پوٚز۔ بہٕ چھُس حق۔ (یہٕ اوس منصوٗر وَنان یَتھ پٹھ سُہ دارس کھولُک) مُ: سوٗہَم۔

اَنہن :- کُنہہٕ چیز باپتھ اَلتروجہٕ گرٕ‌ھن، ترسُن۔

اَنہٕ ناوُن :- کانہہ چیز ہاوان روزان مگر نہٕ دِیُن۔ ہتو ہتو کرناوُن۔ اَلتچھ کرناوُن۔ پھسٕزارٕ دِوناوُن۔

اَنپر :- [موٚل: اَنپر <س: اَن+ پٹھ] یٚیمۍ نہٕ پوٚرمُت آسو۔ یَس نہٕ اَچھر زان آسہٕ۔ ناخاندٕ۔

اَنت :- [ن۔ موٚل: اَنت <س: اَنتہٕ] اَند۔ اَنتھ۔

اَنتہ روٗس :- اَنتہٕ روٗس۔ حد روٗس۔ ژھینہٕ روٗس۔

اَنتر :- [ن۔ موٚل: اَنتر <س: اَنتر]۔ اصل (کھٔٹتھ) مانے۔

اَنترا :- [موٚل: اَنترا <س: اَنترا] موٚسیقی ہٕنزا کھ اِصطلاح۔ گوٚنک مَنزیم فِقرٕ یا مَنزم راگ۔ گوٚنس منز چھہٕ گوڈٕ اَستھأیی آسان تہٕ پتہٕ اَنترا۔

اَنتریامی :- [موٚل: اَنتریامی <س: اَنتریامی)۔ ا۔ روٗح، سُہ یُس پرٛتھ کُنہہٕ اَندر چھُ۔ ۲۔ لوٗکن ہٕندِس اَندرِمس حالس واقف۔

اَنتھہ :- [موٚل اَنتھہ <س: اَنتر]۔ مَن۔ یہٕ مَنس اَندر آسہٕ۔ ضمیر۔ مِ: میوٗن اَنتھہ چھُ وَنان زِ یہٕ کتھ چھنہٕ جان۔

اَنتھہ کرَن :- [موٚل: اَنتھہ کرن <س: اَنتھہ کرن] مَن، دِل، ضمیر۔

اَنتہٕ دان :- [ن۔ موٚل: اَنتہٕ دان <س: اَنتیٖہ + دانہ]

پتٕیم دان، خٲراتھ۔ یُس مَرنہٕ سَر آسہٕ، تٔمۍ سُنٛد خٲراتھ۔ یہ کینژھا کانٛہہ مَرنہٕ سردان دِیہ۔

اَن تھکھ:۔[مۆل: اَن تھک <پرٛاکرت: اَن+تھکہٕ] لگاتار۔ تھکھ دِنہٕ رۆس۔ تھکہٕ ورأے ٹھٔہر نَے کرنَے۔

اَنٛجر پنٛجر:۔ن۔مۆل: اَنٛجر پنٛجر < س: پنٛجر+(پۆت صدا) اَنٛجر]۔ اُڈٕی جہِ کرٛژنۍ۔ اُڈٕی جہِ ترٛنگر: (نۆرنامہٕ)۔

اَنٛجام:۔[ن۔مۆل: اَنٛجام <ف: اَنٛجام <ژٕنٛد: اَنتام = س: انٛتمہٕ] اَنٛد۔ پۆتُس یہ بنہٕ۔ اُخری نٔتیجہٕ۔

اَنٛجام یُن:۔ اَنٛد واتُن۔ اَنٛدس واتُن۔ مُکمل سپدُن، پۆرٕ سپدُن۔ برابر یُن۔

اَنٛجلی:۔[م۔مۆل: اَنٛجہِ کر < س: اَنتہ+کٹکہٕ]۔ ڈٔنٛدرِ تام بَرٕتھ آمت بۆڈ بانہٕ۔

اَنٛجمن۔ او نٛجمن:۔[م۔مۆل: اَنٛجمن <: انجمن: پہلوی۔ ہنٛجمن] مجلس سبھا۔ کانٛہہ کام کۆٹ پۆرٕ کرنہٕ باپتھ کینژَن لۆکن ہُنٛد میٖل۔

اَنٛجبار:۔ [ن۔مۆل: اَنٛجبار <ف: انجبار۔م: ع: انجبین]۔ اکہِ بوٗٹہِ ہُنٛد ناو۔

اَنٛد:۔[ن۔مۆل: اَنٛد < س: اَنتہٕ]۔ ا۔ حد، بنہٕ۔ کُنہٕ چیزٕچ ڈٔنٛدٕر یا دۆنٛد۔ اونت۔ تھکھ۔ ۲۔ کُنہٕ کتھِ یا کامہٕ ہیتر ہُنٛد پھَل یا نٔتیجہ۔ انجام

اَنٛدا اَنٛد:۔ ۔ڈٔنٛدٕرِ پٹھ۔ ہیرِ پٹھ (گرٛزیرِس)۔

۲۔ ڈٔنٛدرِ تام بَرٕتھ۔ تالہٕ تام بَرٕتھ۔

اَنٛدٕ پٹھٕ:۔ ا۔ گوڈٕ پٹھٕ۔ شۆرٕ وٕ۔ پٹھٕ۔ ۲۔ اَکہِ طرفہٕ پٹھٕ۔ کانٛہہ اَنٛد ہیتھ۔ اَکہِ پاسہٕ پٹھٕ۔

اَنٛدٕ پٹھٕ اُنٛتھس تام:۔ اَکہِ اَنٛدٕ پٹھٕ دۆیمس اَنٛدس تام۔ ہٕٹہِ پٹھٕ لٔٹس تام۔ گوڈٕ پٹھٕ تہرس تام۔ پۆرٕ پأٹھۍ۔ سأری سےٚ۔ اَنٛدٕ وَنٛد۔

اَنٛد تھوٗن:۔ نبر تھوٗن۔ اَلگ تھوٗن۔ ٹٔلتھ تھوٗن۔ کھٔٹِتھ تھوٗن، ژۆرٕ رِتھوٗن۔ لۆب کُن تھوٗن۔ نظرٕ تل نہ تھوٗن۔

اَنٛدٕ سیٖن:۔ سُہ سیٖن یُس خاص کانٛسہِ ہِنٛدِ باپتھ آسہٕ، سأری نے کُیت آسہِ نہٕ۔ کانٛسہِ ہِنٛدِ باپتھ ٹٔلتھ تھوٚومُت سیٖن۔

اَنٛدٕ کنہِ:۔ اَنٛدس پٹھٕ۔ لۆب، لۆب کُن۔ لَبہِ۔ لَبہِ کُن۔ اَکہِ طرفہٕ۔

اَنٛدٕ کنہِ منٛز باگ:۔ لۆب رۆزِتھ سأری سےٚ منٛز۔ ظأہر پأٹھۍ نہٕ مگر اَصلہِ تلہٕ سأری سےٚ پٹھٕ ہنیار۔

اَنٛدٕ کنٛیک:۔ اَنٛدیم۔ اَنٛدٕ پٹھک۔ اُخری۔ ساری نے پتٕیم۔

اَنٛدٕ وَنٛد:۔ ا۔ اَرٕ وَرٕ۔ گوڈٕ پٹھٕ اُخرس تام۔ اَکہِ اَنٛدٕ پٹھٕ بییس اَنٛدس تام۔ ژٔووٲری۔ ژٔوشوے طرفو۔ ۲۔ دۆہے۔ ہمیشہٕ۔

اَنٛدُک:۔ یہ یا یُس اَنٛدس پٹھٕ آسہِ۔ اَنٛدٕ پٹھک۔ اَنٛدیم۔ اُخرٕ سارِنے پتٕیم۔

اَنڈُک اَنڈ :- ا۔ سارِے اَنڈ۔ پتُیم اَنڈ۔ اُخری اَنڈ۔ ۲۔ سائلم اَنڈ۔

اَنڈ بوٚر :- کم کاسہٕ اَنجام۔ کم کاسہٕ مکمل (گژھن)۔

اَنڈ بوٚر لگُن :- اَنڈس واتُن ہیٚون۔ پۆرٕ گژھن ہیٚون۔ موٚکلنس تیار آسُن۔

اَنڈ پیٹھ :- وأرِو پیٹھ دِنٕی۔ خانہٕ نشین نہٕ آسنی۔ (زامتُر) گرِ پیٹھ نہٕ آسُن۔

اَنڈ گوڈ :- ورگہٕ پأٹھی ہوٚٹ لوٚٹ۔ کانہہ ترتیب۔ مِ: تِسنٛدِس تقریرس چھُنہٕ کانہہ اَنڈ گوڈ آسان۔

اَندواتُن :- ا۔ پۆرٕ گژھن۔ مکمل گژھن۔ ۲۔ کامیاب گژھن۔ ۳۔ وارٕ کارٕ وأنس کڈٕنی۔ ۴۔ وأنسہٕ پانہٕ وِنی ملِژار روزُن۔ (رِنس تہٕ کولیہ بیتر)۔ وأنس یکہٕ وَتہٕ کڈِتھ کولیہِ ہُنٛد رِنس بروٚنہہ مرُن۔

اَنڈ واتناوُن :- ا۔ پۆرٕ کرُن۔ مکمل کرُن۔ ۲۔ کتھِ کتھِ کانہہ ہَر، فسادٕ طٕیس واتناوُن تہٕ پتہٕ نہٕ اَکھ اَکِس بُتھ دِنس لایق تہٕ روزُن۔

اَنڈ ہتھ :- گوڈٕ رٕتھ۔ پیٹھے۔ گوڈٕ پیٹھے۔ آدٕنے۔

أنڈی :- ژۆرِ پأٹھی۔ پرٕ ژھنے کرنے۔

أنڈی :- ا۔ نٮ۪برِ۔ ڈٕلتھ، نشانس پیٹھ نہٕ۔ لٮ۪بنۍ۔

أنڈی أنڈی :- ا۔ نٮ۪برِ نٮ۪برِ۔ ۲۔ ژوواپأری۔ ژوٚشوٚ ےطرفو۔

أنڈی أنڈی پکُن، أنڈی أنڈی پھیرُن :- گتھ کرٕنی۔ پرٕ یدِ کھٔن دِیُن۔ طواف کرن۔

أنڈی پکھٕی :- ڈٕ چھنۍ کھوورِی ہُورے پرے۔ ہمسایگی منز۔

أنڈی پوٚکھ :- ا۔ نکھہٕ تلکٕچ جایہِ۔ اَنڈ پوٚکھ۔ ہمسایُت۔ ۲۔ ماحول۔

أنڈی تھوُن :- اَنڈٕ تھوُن۔ نبر تھوُن۔ اَنگ تھوُن۔ تلٕتھ تھوُن۔ کھٔٹِتھ تھوُن۔ ژوٚرِ تھوُن۔ ڈیشہِ وُن نہٕ تھوُن۔

أنڈی کرُن :- ژھنہٕ کرُن۔ الگ کرُن۔ رد کرُن۔ منساوُن۔ ترٛاوُن۔ پھکی کرُن۔

أنڈی کنی :- أنڈی مہٕ طرفہٕ۔ أنڈی۔ أنڈی مہٕ وَتہٕ! بٕغلی۔ لوتہٕ پأٹھی۔ ژۆرِ پأٹھی۔

أنڈی گژھن :- نٮ۪برِ پیٚون۔ نٮ۪برِ نیرُن۔ ڈٕلتھ گژھن۔ نشانس پیٹھ نہٕ بہن بےٚ فأیدٕ پأٹھی کینٛہہ کرُن۔ یتھٕ کُنی کرُن یتھٕ کُنی مطلب نیرٕ۔

أنڈی وَتہٕ :- نٮ۪برِ وَتہٕ۔ تپأری یپأری نہٕ کانٛہہ وُچھ۔ مُنزِ وَتہٕ یا عام وَتہٕ نہٕ۔

أنڈی وَتھ ہٮ۪ٚنی :- ژۆرِ ژلُن۔ لٹاوٕنی۔ یتھٕ کُنی ژلُن زِ کأنٛسہٕ روزِ نہٕ خبر ے۔ لوٚت پأٹھی نیرُن۔

أنڈیم :- [<س: اَنتِمہ] پتُیم۔ یُس یا یہ سارنے پۆتُس آسہٕ۔ اُخری یُس اَنڈس پیٹھ آسہٕ۔

اَنڈر :- [مۆل: اَنڈر<ف: اَندر۔ س: اَنتر] ا۔ منز باگ، منزس۔ مِ: صوٚنٛدقس اَندر تھوٚپکو۔ ۲۔ گُنہٕ ڈٕلتھ یا وٕٹِتھ جایہٕ منز۔ مِ: اَندر اژھ۔ ۳۔ منزٕ۔

م: اَنٛبن اَندَر رکاَنی سوٗندَر۔

اَندَر راَٹُن:- ا۔ (نٮ۪برِ پٮ۪ٹھ) کُنہِ منٛز اَٹُن۔ مِ:-
ا۔ براَندس پٮ۪ٹھ کیا چھُکھ کران اَندراَٹھ۔
۲۔ ترچھےٚ سبٹھاہ لیفِ اَندر اَٹھ۔ ۳۔ مَنٛس
وٗن دینٛ۔ مِ:

گورَن دوٗ ینم کنےٚ وَٹُن
نٮ۪برِ دوٗ ینم اَندر اَٹُن
(للِ دید)

اَندَر رُکن:- منٛزَس۔ أندرِمس طرَفس کُن۔ مِ:
ا۔ کھور تھو اَندر رُکن۔ ۲۔ ہٮ۪رٛس وٗنی زِ اَندر رُکن
پُجراوُن۔

اَندر کوٗٹھ:- سونہٕ وأرِس منٛز اکہِ گامُک ناو۔ پتھ
کالہٕ اأس اَتہِ جیا پٮ۪ٹھ ہنٛز راز دأنی۔

اَندر گرٛھن:- ا۔ اَندر راَٹُن۔ دأخل سپدُن۔ ۲۔ کُنہِ
کتھِ بیتر ستُن۔ ۳۔ ورگہٕ: جیل گرٛھن۔

اَندر نٮ۪بر:- ا۔ منٛز تہٕ اَندس۔ ۲۔ جایہِ ہنٛدِس کُنہِ حِصس
منٛز تہٕ تتھ أندی پکھی۔ ۳۔ پٮ۪ٹھی کرِ تہٕ تلکی دوشوے طرَفو۔

اَندرِیٮ۪ن:- اَندر راَٹُن۔ (نٮ۪برِ پٮ۪ٹھ) کُنِ منٛز اَٹُن۔
دأخل سپدن۔

أندرِ:- ا۔ أندرِ پٮ۪ٹھ۔ مِ: أنٛدٕری گیہٕ کرٛکھ۔
۲۔ اَندر کُن۔ مِ: أندری دِنظر۔ ۳۔ مَنٛس
منٛز۔ مَنہٕ پٮ۪ٹھ۔ تِنٛی پأٹھی نہٕ۔ نٮ۪برِی کنٛہ نہٕ۔

أندری أنٛدٕری:- ا۔ مُنٛزی منٛزی۔ مِ: تور چھےٚ
أنٛدٕری أندری وَتھ۔ ۲۔ لوٗکن خبر گژھنہٕ
ورأیی۔ مِ: أندری أندری سیٚنٛدٕر گژھنی۔
۲۔ أندری اندری ژٕندٕر گوم واتُن۔ ۳۔ مَنہٕ کنی،
دِلہٕ مُنٛزی۔ م: أنٛدٕری اوس سُہ لکہٕ ژاران۔

أندری أنٛدٕری ژٕنٛدٕرِ گوم واتُن:- ا۔ أنٛدٕری
أنٛدٕری بےٚ شوٗنٛکی پأٹھی پھش آسُن آمُت۔
۲۔ کأنٛسہِ خبر تھوٗنے کم کم کو کار آسنی کٔری متی۔
۳۔ توٚ تام نہٕ پٮ۪یی روزُن یوٚ تام أنٛدٕری زٕ وٕزر
آسہِ ژامُت۔ توٚ تام شوٗنٛکی تھےٚ آسُن یوٚ تام
أندری أنٛدٕری یا پٮ۪تی پٮ۪تی فان آسہِ گومُت۔

أنٛدٕری تٕم:- ترٛٹھ شانٛش یوسہ نہٕ وزنہٕ ییہِ۔ تیٚتھ
گیٚوٚرتہ اَنہِ گوٚٹ تیٖپچھ نہٕ خبر گژھِ۔

أنٛدٕری دَم:- ا۔ شانٛش۔ شاہ بند گرٛھن۔ شاہ نہٕ
پھوٗرُن۔ سینہٕ وَلنہٕ ینہٕ کنٛی شاہ ٹھنٛکھ پأٹھی نہٕ
کھسُن وَسُن۔ ۲۔ ژھوپہٕ گژھنی۔ کینٛہہ نہٕ
پھوٗرُن (نہٕ پوشنہٕ کنی)۔

أنٛدٕری ژٕوٕر:- ا۔ سُہ ژٕوٕر یُس نہٕ بوزنہٕ ییہِ۔
ورگہٕ پأٹھی سُہ دود یُس أندری پھرِ تہٕ خبرِ ے
روزنہٕ۔ بےٚ پرٛژھ دود۔ ۲۔ کأنٛسہِ ہنٛز ویرِ
کرٛیِشُن۔

أندری کنی:- ا۔ أندرِ أندرِمہِ طرَفہٕ نٮ۪بری نہٕ۔ تِنٛی
پأٹھی نہٕ۔ ۲۔ مَنٛس منٛز۔ دِلہٕ مُنٛزی۔

أنٛدٕری وٕر:- أندری کینہٕ۔ أندری أنٛدٕری کأنٛسہِ ہنٛز

یا کُنٛج پھوشان آسٕنۍ۔

أنٛدرِ ہَٹھ :- کھورس پاٹھٕیول۔

أنٛدرِ گٲژِ گٲژِ گرٛزھن :- مَنٛد چھُن۔ فِکر تہٕ غم ہیوٚن۔ شرمہٕ یا غمہِ سۭتۍ نہٕ کینٛہہ تہٕ وٕنتھ ہکُن تہٕ أنٛدری ہیوٚن۔

أنٛدری ہیہہ گرٛزھن :- ژھو پہٕ دَم گرِتھ پھرٛ ٹہٕ تمۍ گرٛزھن۔ غمو تہٕ تفرِیقو سۭتۍ أنٛدری دَزُن تہٕ ہوکھُن۔

أنٛدری ہیوٚن :- کانٛہہ غم دِلس پیٹھ ہیوٚن۔ غمو تہٕ تفرِیقو سۭتۍ شرٛ پرس سخ اَثر واتُن۔ فِکرِ یا غم بیترِ أنٛدری شرٛ دٕ پراوُن تہٕ کانٛسہِ نہٕ کینٛہہ وَنُن۔

أنٛدرٕ :- ا۔ أنٛدری کَنۍ۔ أنٛدرِ مہِ طرفہٕ۔ مِ: أنٛدرٕ آیہٕ آواز۔ ۲۔ (کینٛژٕ و) منٛزٕ۔ م: یہِتو أنٛدرٕ چھُ یو ہے ٹھیکھ۔ ۳۔ مَنہٕ کَنۍ۔ لِیا قژٕ کَنۍ۔ مِ: أنٛدرٕ چھُ سُہ ژھوٚ ژے۔

أنٛدرٕ دَزُن پانہٕ نیٛبرٕ زاہنۍ لَگھ :- یہ چھِ تتھ موقس پیٹھ وَنان یِیلہِ کانٛسہِ خاص صوٗرتھ آسِہٕ، اَما پوٚز دُنیا دٲری پکناوِ۔ پانہٕ کوٚ تام ووتمت تہٕ لوٗکن بٔلی ازروٗن۔

أنٛدرٕ ژھنہِ ہَس تھوکہٕ نیٛبرٕ ووٗنُن گُمہٕ آم :- مُ: مَنٛدٕ چھنَس تنہٕ نہٕ۔ تمہِ ساتہٕ وَنان یِیہٕ کانٛسہِ گنہٕ جایہِ ہوٗاری پِیہٕ تہٕ لوٗکن نِش تھوٚ بٔلی تھرٛ۔

أنٛدرٕ ژھوژِ کون نیٛبرٕ نُنٛدٕ بون :- یہ چھِ تَس وَنان یُس أنٛدرِ کی پھاٹیوٚمُت آسہِ یا چھوٚنے آسہِ مگر نیٛبری کَنۍ آسہِس سبٹھاہ اوباو۔

أنٛدرٕ نیٛبرٕ :- ا۔ منٛزٕس تہٕ نیٛبری کَنۍ پرٛتھ طرفہٕ۔ مِ: أنٛدرٕ نیٛبر بانہٕ مانٛجُنۍ۔ ۲۔ منٛزٕس کھو نیٛبری کَنۍ۔ مِ: شاہۍ یانہٕ اوس أنٛدرٕ نیٛبرٕ لوٗکو سۭتۍ ژٕستھ آمُت۔ ۳۔ أنٛدرِ مہِ طرفہٕ تہٕ پیٹھہِ طرفہٕ۔ مِ: کوٗٹھس دِزِ أنٛدرٕ نیٛبرٕ برُش۔ ۴۔ (ورگہٕ پأٹھی) پننہِ جایہِ تہٕ تہٕ لوٗکن تھی تہٕ۔ مِ: سُہ چھُ أنٛدرٕ نیٛبرٕ ہیوٗے۔

أنٛدرٕ نیٛبر ہیہے :- (ل۔م) ییتھ نہٕ أنٛدرٕ نیٛبر کانٛہہ فرق آسہِ۔ (ورگہٕ) شو دِ دِلک۔ یَس دِل تہٕ زبان گنی آسہِ۔

أنٛدرٕ ہمل :- دَم بوٗس۔ سوٗس مار۔ سُہ یُس پننۍ کتھ أنٛدرے تھوٗتہٕ نبر باوِنہٕ۔ یُس نہٕ کتھ ٹاس کڈِ۔

أنٛدرُٹھ :- ا۔ أنٛدرٕ نہٕ پاکہٕ یُن۔ ورگہٕ: کھبن شرٛ پہٕ نے روزُن۔ بدہضمی۔ (گزریٚن)۔ ۲۔ أنٛدری دَم ہیوٚ گرٛزھن تہٕ کتھ نہٕ نبر باوِتھ ہکُن۔ مَنَس پھُٹھ آسٕنۍ، مَنٛج پھُٹھ مَنَس أنٛدری گنٛڈ۔

أنٛدریم :- ا۔ أنٛدرِ کنیٛک۔ منٛزٕ باگُک۔ ۲۔ دِلُک۔ دِلی۔ مِ: أنٛدریم پرٛ کاش نبر ژھوٚتُم۔ گٹہِ روٗٹُم تہٕ گرٛمَس تھہِ۔ (للہ دیدٕ)

أنٛدریم حب :- دِلٕچ مأے۔ دِلُک موحبتھ۔ دِلی موحبتھ۔

أنٛدریم شاہ اَنٛدَر تہٕ نیٛبر یم شاہ نبر گرٛزھن :- پھرٛ ٹہٕ بیترٕ سۭتۍ شاہ کھسہٕ وَس زَن تہٕ بنٛد گرٛزھنۍ۔

پچھ خبر بۆزِتھ یا ڈُنڈ چارینہٕ ستیٚ دَم پھُٹِ ہیٚو گژھن تہٕ کہنہٕ نہٕ ؤنِتھ ہیکُن۔

أندریم نبر کرُن:- یہ کھُٹِتھ آسہِ تہٕ نوٚن کڈُن۔ اَنٛتہٕ وأنٛتھ کڈِتھ مأرِتھ ژھنُن۔ تیٚپن تیراکرُن۔

اَنٛداز:- [ن۔مۆل: اَنداز <ف: اَنداز] طرٕز، طریقہٕ۔آے۔چال۔

اَنٛدازٕ:- [ن۔مۆل: اَنداز <ف: اَنداز، اندازہ] آنکہٕ وَن۔اَٹھ سَٹھ پأٹھۍ بوزُن۔اَٹھکل۔

اَندازَن:- أنکہٕ ؤنۍ۔اَندازٕ موٚجوٗب، اَٹھ سَٹھ پأٹھۍ۔اَٹھکلہِ حسابہٕ۔

اَن دِشہِ:- اَنٛدٕ کنہِ۔اَلگ پأٹھۍ۔لوٚب پأٹھۍ۔مِ: سُہ چھُ ازکل اَن دِشہِ روٗزِتھ۔

اَنٛدٕ کار:- [ن۔مۆل: اَنٛدٕ کار <س: اَنٛدھکار]۔ا۔اَنہٕ گٹہٕ۔اَنہٕ گوٚٹ۔گٹہٕ۔گاش نہٕ آسُن۔ ۲۔ موٗہ۔ ژھوکُک اَنٛیو۔مِ: اَتھِ نہٕ ہارٕکٕ کار۔ ۳۔اَنیاے۔ظُلم۔ناپُرسان۔نااِنصأفی۔

اَنٛدُن:- [مۆل: اَنٛد <س: اَنٛتہ +ک: سان] موکلُن۔پوٗرٕ گژھُن۔مِ: گوڈٕ گژھیا کینٛہہ اَنٛدُن تہٕ کِنہٕ نہٕ۔فأصلس واتُن۔فأصلہٕ سپدُن۔نتیجس واتُن۔مِ: تُسُند نیاے تہٕ ہیوٚتُن اَندُن ووٚنۍ۔

اَنٛدیشہِ:- [ن۔مۆل: اَندیشہِ <ف: اَندیشہٕ] بروٚنٛھے کنۍ دَہمہِ خوف یا فِکرِ بیترٕ۔

أنٛدی ہیری أنٛدپری:- [م۔مۆل: اَنٛدی ہیری <پڑاکرت:

اندھیار <س: اَنٛدھکار]۔ا۔دۆہلہِ یوٚسہٕ اَنہٕ گٹہٕ ہش اۆبرٕ کِنۍ یا گردِ طُفانہٕ ستیٚ گژھان چھےٚ۔ ۲۔ گٹہٕ زۆل۔ترٛٹہٕ بزُن (ورگہٕ) بےٚ بۆج۔ناپُرسان۔یتھ نہٕ پرٛژھ گار آسہِ۔

اَنٛدیُت:- [ن۔مۆل: اَنٛدیُت <ک: اَنُن+دِیُن] (ل۔م): اَنُن تہٕ دِیُن تہٕ ئ پتھ گوکورِ بدلہٕ کۆر نیٚتھری دِنۍ۔

اَنٛڈر وِیَر:- [م۔مۆل: اَنٛڈرویر۔ <اَنگ: اَنٛڈر وِیر(Under werd) پأژھی بنٛی یان یوٚسہٕ پکۆن تلہٕ چھےٚ لاگنہٕ یوان۔

اَنٛڈٕ:- [ن۔مۆل: اَنٛڈ <س: اَنٛڈہ]۔ ا۔ ٹھۆل۔ ۲۔(ہزلہٕ پأٹھۍ) صِفر۔

اَنٛزَل ا:- [م۔مۆل: اَنزَل <س: اَنٛجلہ]۔ دوٚژھ مِلوٚتھ۔اتھہٕ زٕ دأرِتھ آسُن (یتھ کِنۍ کینٛہہ منٛگنہٕ وِزِ روزان چھِ)۔

اَنٛزَل ۲:- [ن۔مۆل: اَنزَل <س: اَنٛہ+جَلَہ] اَن تہٕ زَل، آب دانہٕ (ورگہٕ پأٹھۍ) قِسمتھ، پژالب۔

اَنٛزَن، اَنزۆن = اَنٛزُن:- [<س: آنۍ جَنہ]۔اَکھ توٚملہِ ذاتھ یوٚسہٕ رَننہٕ تلہٕ نرٕم تہٕ مُشک دار چھےٚ آسان۔

اَنٛزان:- ۔(مۆل: اَنٛزان <س: اَن+ جِنیان] ا۔ بےٚ زأنۍ۔ووپَر۔یَس ستیٚ نہٕ زان آسہِ۔ ۲۔یُس نہٕ زانان آسہِ یَس نہٕ تگان آسہِ۔

اَنا ٔڑی ۔

اَنٛزُل :-[ن ۔ مؤل: اَنزُل >س: اَنچلہٕ]۔۱۔ کنا ٔری بناونہٕ باپتھ کپرس اَکہِ طرفہٕ کڈٕمژ تار۔ ۲۔ منٛزس پٔٹھ کنہِ جا ٔلی ۔

اَنٛزُل کڈُن :- کنا ٔری بناونہٕ باپتھ کپرس اَکہِ طرفہٕ تار کڈِتھ نٔی ۔

اَنٛز منٛز :-[>س: انتہٕ + مدھیہٕ > پڑاکرت: مَجھ] (ل ۔ م)۔ اَندس تہٕ منٛزس تہِ دٕپتھ گو پرٛتھ کا ٔنسہِ تہٕ پرٛتھ کنہِ ستی ۔ مِلتھ گِلتھ ۔

اَنٛزس منٛزس گرٛژھن :-[س: انتہٕ + مدھیہٕ + گچھ] وا ٔقف گرٛژھن ۔ مِلتھ گِلتھ روزُن ۔

اَنٛزِ منٛزِ :- اَکِس بیٚیِس ترٛا ٔوِتھ ۔ سارِوے منٛزِ ژا ٔرِتھ ۔ م: سارِوے کُر کرٛژکھ تہٕ اَنٛزِ منٛزِ روٗٹھس بے ۔ یہ چھُ یوان تَمہِ ساتہٕ وَننہٕ یێلہِ منٛز باگ کا ٔنسہِ اَکِس ہانٛژھ ییہ لاگنہٕ ۔

اَنٛز منٛز اَژُن :- ۱۔ بیٚیتہٕ یُس آسُن گرٛژھِنہٕ سُہ توت زورٕ یا چالاٗ کی سان اَژُن ۔ کُنہِ کامہِ کارس بیترٕ منٛز کا ٔنسہِ ہُند زورٕ دٕخل دیُن ۔ ۲۔ وا ٔقف گرٛژھن ۔

اُنٛزِ منٛزِ گرٛژھن :- وا ٔقف گرٛژھن ۔

اَنزرٛیٹھ :-[م ۔ مؤل: اَن زرٛیٹھ >س: اَنتیشٹہٕ] موردس داہ دِنہٕ بروٗنہہ اَکھ رَسم ۔

اَنکتھ :-[>س: انہٕ کتھا] کتھ ۔ گرِگرٕ ۔ وِزوِز ۔

اَنکُر :-[ن ۔ مؤل: اَنکُر >س: اَنکُر] بامُن ۔ کوٹ ۔

اَنٛگ ا :-[ن ۔ مؤل : اَنٛگ >س: اَنگہٕ]بنٛد ۔ حِصہٕ ۔ جُز ۔ ۲۔ باندو ۔ سُہ یُس ستی رَتگ رِشتہٕ آسہِ ۔

اَنٛگ اَشناو :- بنٛد باندو ۔ اَشناو رُؤ شناو ۔ رِشتہٕ دار تہٕ زا ٔنی کار ۔ پنٛنہٕ کرٛا ٔنکولوٗکھ ۔ پنٛنی ، پنٛنہٕ رِشتکی ۔

اَنٛگہٕ دوٗش :-[مؤل: اَنٛگہٕ دوٗش >س: اَنگہٕ + دوشہٕ] اَنٛگہٕ ہیٛنہٕر ۔ کُنہِ بنٛدُک نُقص ۔ لوٗ ٹنگ ، لیوٗژ ، کون بیترٕ آسُن ۔

اَنٛگہٕ دوٗر :-[مؤل: اَنٛگہٕ دَر >س: اَنگہٕ + درِڑھ] یُس دٕری اَنٛگ آسن ۔ یُس جِسمکی بنٛد دٕری آسن ۔ اوٗرتہٕ دوٚر ۔

اَنٛگہٕ ڈٔلنہٕ :- اَسرِ وہسر گرٛژھنی ، جِسس تہٕ ہوش راوُن ۔

اَنٛگہٕ وول :-[مؤل: اَنٛگہٕ وال >س: اَنگہٕ + وَلیہٕ] کنٛگ سُہ دا ٔیرِ یتھ کٔنکی دوٗیکی وَس اَلاٗندی چھِ ترٛاونہٕ یوان ۔ ترٛژھ ۔

اَنٛگہٕ ہیٛوٗن :-[مؤل: اَنٛگہٕ ہیٛن >س: اَنگہٕ + ہینہٕ] سُہ یُس جِسمکی سا ٔری اَنٛگ برابر آسن نہٕ ۔ یُس جِسمکِس کُنہِ حصس کا ٔنہہ کسر آسہِ ۔ زۄ ٔکنی کسرِ لد ۔ ا وٕن ، کون ، لوٗ ٹنگ ۔ لیوٗژ ، ژورٕ ٹنگ بیترٕ ۔

اَنٛگ ۲ :-[مؤل : اَنٛگ >س: اَنٛکہٕ] زٔخم تہٕ چھوکھ بیترٕ بلِنٛچ حالتھ ۔ زٔخمس کرٛ ورٛیٛنچ حالتھ ۔

اَنٛگ دیُن :-[مؤل: اَنٛگ دِ >س: اَنگہٕ + دا]۔ کا ٔنہہ نوٚ وپلو تہٕ وَس بیترٕ گوڈنچہ لٹہ ساتہٕ نا ٔلی ترٛاوُن ۔

اَنٛگ کھُسُن :-[مؤل: اَنٛگ کھَسن]۔ چھوکھ بیترٕ

بُلَن ہیٚوٚن۔

اَنگ ہیٚوٚن :-[مۆل: اَنگ ہےٚ <س: اَنگہ+ ہرنہ] کانٛسہِ ہُنٛد نوٚو پلوٚ یا وَس بیترِ ساتہٕ گوڈنچہِ لٹہِ پانٛس نالی تراوُن تہٕ تمیٚگ نوبر چھاوُن (یتھ زاَمہِ چیز کس اصل مالِکس لگہٕ نہٕ اَچھ)۔

اَنگ یُن :-[مۆل: اَنگ یہ <س: اَنگہ+ اِکہ] پھپھُر یا چھوکھ بیترِ بُلَن۔ زَخمس کرٛزور بہُن۔ زَخم بُلَن۔

اَنگ۳:-۱۔ ٹلُک اَکھ اکھٹ۔۲۔ گرٛند۔ نشانہٕ موٚس زِ یُس پلوٚس یا کوٚٹس بیترِ پیٹھ پرٛزناونہٕ باپتھ تراوان چھِ۔

اَنگے :- ترٛنگہِ وسنہٕ (پشپنہٕ)۔(ل۔م)۔ پانہِ مَل متھرِ پشپُن۔ پیٹھے کانٛسہِ ہنٛز ناقابلیتھ فکرِ ترٛنی۔ بُتھ پیٹھے نُنَن۔ بُتھِ تلَے شوٗب نٔنی۔

اَنگوچہٕ :-[ن۔مۆل: اَنگوچ <س: اَنگونچہ] تولی یا۔ پان ووتھراونک پلوٚ۔

اَنگریز :-[ن۔مۆل: اَنگریز <انگ: انگل۔ لاطینی: اَنگلس]۔۱۔ اِنٛگلستانُک روزَن وول۔ اِنگلستانی۔ ۲۔ فرہنگی۔

اَنگریزی :-[ن۔مۆل: انگریزی <انگ: اَنگل] انگریزَن ہنٛز بوٗلی۔ اَنگریزی زبوٚ، انگریزی زَبان۔

اَنمان :-[م۔مۆل: اَنمان <س: اَنہ مانہَ]۔۱۔ اَتھ وَتھ۔ ۲۔ بوٗز شوٗژ۔

اَنوار :-[م۔مۆل: اَنوار <س: اَنہ+ وارہ]۔ وأری۔ پنٛزی وأری۔

اَنوارپنوار :- سو وأری بیترِ یوسہِ گنٛڈتھ وَقتہٕ روٗس تہٕ ئمنٛزی ییہ۔ مِ: اَنوارپنوارے اَسہِ تہِ ییہ ہے دوٗ پیٹھی وأنی خرچانِر ہے۔

اَنواروَنوار :- اَنوار بیترِ، وأری بیترِ۔ وأری شأری۔

اَن ہار :-[ن۔مۆل: اَن ہار <س: اَنہُ ہار]۔ شِکل، نشانہٕ۔ ترٛاے گرٛاے۔ ژھاپٛھ۔

اَن ہار ڈلُن :-۱۔ رَنگ ڈلُن۔ شِکل بِگرٛنی۔ ۲۔ نشانہٕ ڈلُن۔

اَن ہُہر :-[<س: اَن+ ہرشہ]۔ سُہ یُس نیتھر کرنے آسہِ۔ سُہ یُس نیترِ روٚستے آسہِ۔ م: اَن ہُرِش۔

اَن ہُہر بر :- اَن ہُہر آسنٛچ حالتھ۔ نیترِ روٚس آسُن۔

اَن ہُہرِبن اَرمان ہُہری متی پشیمان :-(ل۔م) یَس نہٕ نیتھر سُہ کرٛ یشان تہٕ یَس چھُ سُہ بداد دِوان۔ (ورگہِ پاٹھی) یوٚ تانی نہٕ کانٛہہ چیز آسہِ توٚ تام کرٛیشن تہٕ ییلہِ بَنہٕ تیلہِ بیزار گژھن۔

اَن ہیٚوٚت :- یُس نہٕ ہیٚوٚت آسہِ۔

اَنیاے :-[ن۔مۆل: اَنیاے <س: اَ+ نیایہَ] بےٚ اِنصافی۔ اَندٕ کار۔ ناپرُسان۔ ظُلم۔ بےٚ بوٗج۔

اَنیُٹ :-[ن۔مۆل: اَنِٹ <س: اَنہ+ ویشٹہ] اَنِٹ۔ اکھ کترٛیوٗ بانہٕ۔ کترٛیوٗ ڈکنہٕ۔ ٹھان دِنٛچ قلیچ۔ لوکٹ اَنیُٹ۔

اَنٹ پھرٕنی :- بٕلہ دٲخل دِیُن۔

اَنٹ ٹلنی :- ہنگامہٕ لاگُن۔ بانہٕ ٹھاسنی۔ گڑبڑ۔ ٹلُن۔

اَنٹ چھاونی :- ژٕونی۔ لڑٲے جگرٕ کرُن۔ سخ ہر ہر کرٕنی۔ بانہٕ ٹھاسنی۔

اَنٹ وَنی :- اَن مانٕنی۔ ہار مانٕنی، تہٕ دٕپتھ گوماچہِ ہُند دوہ تام وَنُن۔ مأفی ہینٕنی۔

(بےٚ تابس) أنی ٹِس کبتھ۔ (ل۔م) ٹھانس منز یا ٹھانس کبتھ۔ پؤرٕ پأٹھی چھِ وَنان۔ بےٚ تابس اَنی ٹِس کبتھ۔ یِیمِیُک مانے چھُ زِ بےٚ تاب چھُنہٕ پزاران کران، تَس یِی اَتھ یِیہِ تی چھُ غنیمتھ زانان۔ (ورگہ) یَس نہٕ پڑُن پیارُن آسہِ سُہ چھُ نوقن [illegible] منز رٕران۔ وُچھو "بےٚ تاب" تہٕ۔

اَنیُو :- [ن۔ مؤل: اَنیُو < س: اَندھ]۔ ا۔ اَنہٕر۔ اؤن آسُن۔ أچھَن گاش نہٕ آسُن۔ ۲۔ اَنیاے نا اِنصأفی۔ ظُلم۔

اَنوی لَد :- [< س: اَندھ + لبدھ۔ م: پزاکرِت: لدوھ] یَس اَنیُو آسہِ۔ یَس أچھَن گاش آسہِ نہٕ۔ یُس اؤن آسہِ۔ یَس نہٕ بوزنہٕ یِیہِ۔ (ورگہ پأٹھی) یَس نہٕ چھینٕنی تہٕ کرٕہنی ژارٕنی تگن۔ یَس نہٕ پزاپزٕنیُک تمیز آسہِ۔ بےٚ انصاف۔

اَنیُور ا :- [م۔ مؤل: اَنیر < س: اَندھ + ک: اَیر] اکہِ قسمِچ لوکُٹ گاڈٕ یوسہٕ کرٕہنی تہٕ کلہٕ ویٹھ چھےٚ آسان۔

اَنیُور ۲ :- [ن۔ مؤل: اَنیر < س: اَندھ + ک: اَیر ا]۔ ا۔ یَس چِہ أچھ آسَن۔ گاش آسِتھ اؤن ہیُوہ۔ (ورگہ پأٹھی) یَس گاش آسِتھ تہٕ لبنہٕ یِیہِ نہٕ۔ یُس نہٕ پتھی برونٹھہٕ وُچھان آسہِ۔ یُس نہٕ حِس تھوِ۔

اَوَد :- [م۔ مؤل: اَوَد < س: اَودھ] کانٛہہ کأم کوٹ اَندواتناونہٕ باپتھ مُقرر کورمُت۔ وقت، عرصہٕ، کال، عہد بیترٕ۔

اَوستھا :- [م۔ مؤل: اَوستھا < س: اَوستھا]۔ ا۔ حالتھ۔ وأنسہٕ ہنز حالتھ۔ م: بالکھ اوستھایہٕ لگیو پأرِی۔ ۲۔ منٛج حالتھ۔ م: وُزِ آسُن، خابس منز آسُن، بےٚ خبر نیندرِ آسُن تہٕ یمن ترٕن کھوتہٕ تہٕ تھز حالتھ۔ ۳۔ وأنس۔ م: سُہ چھُ اَوستھایہ تھوٗدُے۔

اؤش :- [مؤل: اَوش < س: اَوشیہ]۔ ا۔ ضؤرؤر۔ لأزِم۔ بےٚ شکھ۔

اَوش پأٹھی :- ضؤرؤری پأٹھی۔ چارٕ ناچار پأٹھی۔ لأزِم پأٹھی۔

اَوَل :- [مؤل: اَوَل < ع: اوّل]۔ ا۔ گوڈٕ، گوڈنیُک۔ سارِنی برونٹھیم۔ ۲۔ تھدِ تھوٚد۔ بڈ بوٚڈ۔ سارِنی کھٔستھ۔

اَوِژآرِی :- [ن۔ مؤل: اَوِژار < س: اَ + وِچاری

(وِچارِن)]۔ ا۔ یَس نہٕ وبڑار آسہِ۔ یَس نہٕ سوچ سمجھ آسہِ۔ ۲۔ بےٚ اِنصاف، بےٚ پرواے۔
مِ: بگوان چھُ اَوِزا ٔرۍ۔

اَوِنا ٔشی:۔ [مؤل: اَوِنا ٔشی > س: اَوِنا ٔشی]۔ ا۔ یَس نہٕ ناش گژھِ۔ یُس نہٕ مِٹہِ۔ پوشہِ وُن۔ روزِ وُن۔ ۲۔ دَیہ سُنٛد اَکھ ناو۔

اَوِ ا:۔ [مؤل: اَوِ > ویدِک: اَوَ]۔ اَمہِ (رکنی)۔ اَمہِ (موکھ)۔

اَوِ ۲:۔ [مؤل: اَوِ > س: اَوَ] آنٛ۔ آنٛکار کُرُک لفظ۔ اَچھا

اَوسَر:۔ [ن۔ مؤل: اَوسَر > س: اَوسَرَ] موقہٕ۔ وِزِ ساتھ۔

اَوِشکھ، آوِشکھ:۔ [مؤل: اَوِشکھ > س: آوشیک] ضۆرۆری۔ لأزِم۔ یَتھ نہٕ چارٕ آسہِ۔

اَوِگون، اَوگون:۔ [ن۔ مؤل: اَوِگون > س: اَوَ + گُنَہ] نُقص۔ خراب صِفتھ۔ کوٚصِفتھ۔ دۄش۔

اَوِمان:۔ [ن۔ مؤل: اَوِمان > س: اَوَ + مانہ]۔ بےٚ قدری۔ بیزتی۔ اَنادَر۔

اَوُل سَوُل:۔ اَڈ سیٚوٚن مَڈ سیٚوٚن۔ یُتھ تیُتھ، یَتھ نہٕ خاص کانٛہہ مزا آسہِ۔

اَوُل سَوُل کھیٚوٚن، اَولہٕ سَولہٕ کھیٚوٚن:۔ سیٚوٚن کیٚوٚن کھیٚوٚن۔

اَوِدیا:۔ [م۔ مؤل: اَوِدیا > س: اَ+ وِدیا]۔ وِدیا نہٕ آسٕنۍ۔ عِلم نہٕ آسُن۔ جہالتھ۔ مۄہ۔

اَویزان:۔ [مؤل: اَویزان > ف: اَویزان]۔
ا۔ اَلونٛد۔ اَلہٕ وۄنٛد۔ ٹُنٛگتھ۔ ۲۔ وَرگہٕ پاٹھۍ (کانٛہہ مامِلہٕ) اَنٛد نٔنۍ۔ تِتھے پاٹھۍ۔ پیٚتھ۔

اَوبد:۔ [م۔ مؤل: اَوبد > س: اَوِدھ]۔ وِیٚز رۆس۔ بےٚ طُریقہٕ۔ بےٚ حساب۔ قأیدَس، قونُونَس خِلاف پکُن یا کرُن۔ غلط طریقہٕ کینٛہہ کرُن۔

اَویزٕ کٔنۍ:۔ غلط طریقہٕ۔ تمہٕ طریقہٕ نہٕ یُس پزٕ ہے۔

اَوبڑار، اَوِڑار:۔ [ن۔ مؤل: اَوبڑار > س: اَ+ وِچار] وبڑار نہٕ کرُن۔ سون نہٕ کرُن۔ لاپروأہی۔

اَوکتھ:۔ [ن۔ مؤل: اَوبکت > س: اَ+ وبکتہَ]۔ ا۔ یِہ نہٕ نوٚن آسہِ۔ یِہنٛہٕ پزٕ کھُٹ آسہِ۔ پزٕ کھٹاونے۔ ظأہر کرَنے۔ ۲۔ سالکھ تہٕ شیو درشنُک اَکھ اِصطلاح۔

اَوتار:۔ [ن۔ مؤل: اَوتار > س: اَوتارہ]۔ زُو زأژ ہِنٛز کُنہِ شکلہِ منٛز دَیہ سُنٛد ظہۆر۔ اِنسان زٔنٛمس منٛز کانٛہہ دِوتا آمُت۔

اَوتاردارُن:۔ دِوتا سُنٛد اِنسان رِپس منٛز یُن۔

اَوتار ہیٚوٚن:۔ اَوتاردارُن

اَوتأری:۔ اَوتار دأرِتھ۔ اَوتار شکلہِ۔ اَوتار رِپس منٛز۔

اَوتأری یُن:۔ ا۔ شُر پردأرِتھ یُن جِسمَس منٛز یُن۔ ۲۔ (کأنٛسہِ ہِنٛدِ باپتھ) اَوتار دأرِتھ یُن۔ فِرشتہٕ بٔنِتھ یُن۔

اَو ذات، اَوذاتھ:۔ [مؤل: اَوزات > س: اَوَ+ جاتہِ] وُستھ زأژ ہُنٛد۔ نیٚوٚژ۔ کم پایہٕ۔ مِ:

پُش دیوٚل ازوتے
نہ کھیٚیس گرگپُن نہ گاو
سہ یِیلہِ شاہَس شیرووتے
اَوزوتے درہِٹھی کس آو
(نُندِ ریوٚش)

اَوراد:- [ن۔ مؤل: اَوراد <ع: اَوراد۔ وِردٗ۔ لفظُک جمع] وٗظیفہِ، وِرد۔ اوراد فتحس تہٕ چھِ کینہہ لۆکھ ژھوٚٹی پأٹھی ''اَوراد'' وَنان۔

اَورادِ فتح:- کینژَن وٗظیفن ہُنٛد مجموٗعہٕ یُس حضرتِ اَمیرِ کبیر سیّد علی ہمدانی ینٛ ترتیب دِیتمُت چھُ۔ اَتھ چھِ ''اَورادِ فتحیہ'' تہٕ وَنان۔

اَوزار:- [ن۔ کِ۔ اَوزار۔ مؤل: اَوزار <ع: اَوزار <وَزر] ہتھی یار۔ آلہٕ۔

اَوزان:- [ن۔ مؤل: اَوزان <ع: اَوزان۔ وَزَن لفظُک جمع] میٖنٛنکی تولنٛکی وَزَن۔ پرمانہٕ، وَٹہٕ بیٖترِ۔

اَوسَط:- [ن۔ مؤل: اَوسَط <ع: اَوسَط] یہٕ کینژھا (گُنہٕ مَنٛزِ) پرٛتھ اَکس پھالِتھ واتہِ۔ اۆہَر۔ مَنٛزیم (کَڈِتھ) باگے۔ رَے۔ پھالہٕ وَٹھ (پھلاوَٹھ)۔

اَوسطَن:- اۆہَر کَڈِتھ۔ اَوسط پأٹھی۔ تقریبَن۔ لَگ بَگ۔

اَوشکتا:- [م۔ مؤل: اَوشکتا <س: آوشیکتا] ضوٗرۍ رُتھ۔ حاجتھ۔

اَوقات:- [ن۔ مؤل: اَوقات <ع: اَوقات۔ وقتُ لفظُک جمع] اعتبار۔ قَدٕر۔ حیثیتھ۔ شوٗب۔

اَوقات راوِ راوُن:- (پننٕی) اعتبار راوِ راوُن، حیثیتھ خراب کرٕنی۔ قَدٕر راوِ راوِنی۔

اَوقات نہٕ روزُن:- کانٛہہ اعتبار نہٕ روزُن، قَدٕر نہٕ روزٕنی۔ قَدٕر راوُن یا راوِنی۔ کانٛہہ حسر نہٕ روزُن (کانٛسہِ)۔

اَوقاف:- [ن۔ مؤل: اَوقاف <ع: اَوقاف۔ وقفُ لفظُک جمع] خوٗدایہٕ سٕنٛدِ ناوِ یا گُنہِ اَستانہٕ بیٖتر کَہ ناوِ تھوٚومُت (جاداد)۔ یہٕ کینژھا ثوابہٕ پرٛژھی لۆکَن ہٕنٛدِ خاطرِ تھوٚومُت آسہِ۔

اَولاد:- [ن۔ مؤل: اَولاد <ع: اَولاد <وَلد] شُر کوٚٹ۔ سنتان۔

اَولیا:- [ن۔ مؤل: اَولیا <ع: اَولیا <ولی] وٗلی لفظُک جمع۔ تِم اِنسان یِم وأتی ہتی آسَن۔ ریٚشی مُنی۔

اَومان:- [ن۔ مؤل: اَومان <س: اَومان] بےٚ یِزتی۔ بےٚ قدری۔ وُچھوٚ ''اَومان'' تہٕ۔

اَویوٚد:- [ن۔ مؤل: اَوبِد <س: اَ+وِد] یہٕ یُس نہٕ ویوٚد آسہِ۔ یہٕ یُس نہٕ وأقف آسہِ۔ یٚیمی سٕنٛز نہٕ زان آسہِ۔

اَہرمَن:- [ن۔ مؤل: اَہرمَن <ف: اَہرمَن] شیطان۔ (آتش پرستن ہٕنٛدی کِنی) شَر پھألاوَن وول۔

اَہگ :- [ن۔مؤل: اَہک <ف: آہک] چۆنہٕ زٕہن۔ چۆنہٕ تکار

اَہل :- [<ع: اَہل]۔قابِل ،لایق ۔وأقف۔

اَہل گژھن :- کُنہِ کامہِ وأقف گژھن ۔ہیچھن ۔ قابِل بَنُن۔

اَہل گوٚمت :- (کُنہِ) لایق بَنیومُت ۔ (کُنہِ) قابِل بَنیومُت پاسپُد مُت ۔

اَہل ۲:- [مؤل: اَہل <ع: اَہل]۔ ا۔ لۆکھ۔ زۆن۔فرٕد۔

اَہلِ بیت، اَہلِ بأت :- (ل۔م) گرِ کی بأژ۔ اَہلِ بأتھ۔پیغمبرِ اِسلام سٕندی آل اَولاد۔

اَہلِ تشیع :- [<ع: اَہلِ تشیع]شیعہ فِرقکی لۆکھ۔ حضرتِ علیؓ یَس اِمام مانَن وألی۔

اَہلِ دِل :- ا۔ دِلہٕ بٔڈی ۔جگرٕ وألی ۔ جُرتہٕ وألی ۔ فیاض۔ ۲۔خودادوست، ووٚنہٕ شوٚدی۔

اَہلِ زَبان :- (تِم لۆکھ) یِمن (پَننہِ مادری) زبأنۍ پیٹھ پوٗرٕ عبوٗر آسہِ۔

اَہلِ قلم :- یِہُنٛد پیشہِ لیکھُن پرُن آسہِ۔ لِکھأری ۔ اُدیب۔شأیر بیتر۔قلم زَن۔

اَہلِ کار :- [ن۔مؤل: اَہلِ کار <ع: اَہل+ف: کار=س: کار] دفترٕک مُنشی ۔کلرٕک۔

اَہلِ کِتاب :- تِم یِہُنٛد دیٖن کُنہِ اِلہأمی کِتابہِ موٗجوٗب آسہِ۔ مثلن یہوٗدی ،عیسأے تہٕ زرتُش۔

اَہلِ مَد :- ا۔عدالتُک کلرٕک یَس مَثہِ مثلہٕ آسان چھےٚ۔ ۲۔محکمہٕ مالُک مُحأصِب ؟نأظِر۔

اَہلِ نظر :- زانَن وألی۔ گاشدار۔ (تصوفس منٛز) بُصیرتہٕ وألی (تہٕ شأیرن منٛز) وِجدانہٕ وألی۔

اَہلُ للہ :- خودادوس اِنسان۔

اَہل وعیال :- گرِ کی بأژ۔شُری بأژ۔کوٚٹمبہِ۔پرٕوار۔

اَہم ا:- [مؤل: اَہم <ع: اَہم] سبٕٹھاہ ضرٛوری۔ یہِ کرنس یا أنٛزراوَنس نہٕ چارٕ آسہِ۔ یِیمِکۍ سخ حاجتھ آسہِ ۔یتھ نہٕ گوٚش ہکو دِتھ۔

اَہم ۲:- [ن۔مؤل: اَہم <س: اَہم] اَنا ''بہٕ'' آسنُک گُمان۔ (لل دید)

اَہنٛکار :- [ن۔مؤل: اَہنٛکار <س: اَہنٛکار]۔ ا۔ اَہم باو۔ پننہٕ نُے پان گنٛزرُن۔ پانیو پانیو۔ بُتا۔ ۲۔مییکہٕ دوٚدآسُن ۔کِبرٕ۔ژھوکھ۔مَد۔

اَہنٛکأری :- [<س: اَہنٛکأری]۔ا۔ اَہم باوٕ وول۔ یُس پننہٕ نُے یوت پان گنٛزران آسہِ۔ ۲۔مبگہٕ دوٚد۔ژھوٚکی یَس ژھوکھ آسہِ ۔یَس مَد آسہِ۔

اَہا :- [ن۔ <س: اَہسہ] اَلأے ۔کُنہِ چیزٕس پیٹھ خوش گژھتھ وَنان۔

اہ کج، آہ :- [م۔مؤل: اہ کج < ک: اہ+س: کپلہ] سوہُچ کج یوس أ: وأنٛزن منٛز تژاونہٕ خأطرٕ آسان چھےٚ۔ یہِ چھےٚ شےٚ سَتھ أنٛچہ زیٖٹھ آسان اَمہِ

ءستی چھُ لانٛز ییچہِ منز بنٛد روزان۔

اَہ لانٛز:- لانٛزُک بروٗنٛٹھیم حصہٕ یتھ اَہ تھاونہٕ خاطرٕ ژٕ دی چھِ آسان۔

اَہلُن:- [مؤل: اَہل < ع: اَہل] مانُن۔ مانہٕ نَس پٔتھ واتُن۔ گُنہِ کتھِ پٔتھ موتُن۔

اَہلو:- اَکہِ قسمچ بیل یا تھر یوسہٕ ڈوٗنی کُلس یا ژوٗنٛٹھی کُلس وَلنہٕ چھےٚ یوان۔

اَہمیت:- اَہمیتھ [م۔مؤل: اَہمیت < ع: اَہمیت] اَہم آسُن۔ اِضوٗرۄری آسُن۔ بجر۔ گوبر۔

اَہیوٗت:- [ن۔مؤل: اَہبت < س: اَ+ہشتہٕ] یُس نہٕ ہیوٗت آسہِ۔ یُسنٛد نہٕ فائدٕ آسہِ۔ نامہربان۔ لاخار۔

اَیَن:- [ن۔مؤل: اَیَن < س: اَینہٕ] ۱۔ییلہِ راتھ تہٕ دۄہ برابر گژھن تمہِ دۄہہٕ پٔتھٕ ییٚہٕ توٗت تام ییلہِ دۄہ تہٕ راتھ ییٚہٕ برابر گژھن۔ وٕری یَس منز چھِ ترتھی ژٕ اَیَن یوان۔ ووتر ایَن تہٕ دَکھنایَن۔ ۲۔دَور، وَق، کال۔

اَیاز:- سُلطان محموٗد غزنوی سُنٛد ٹوٹھ ترٕکی غولام۔

اَیوٗب:- [ن۔مؤل: اَیوٗب < ع: اَیوٗب] اَکس پأغمبر سُنٛد ناو، ییٚمی دۄکھن تہٕ دولابن منز سبٹھاہ ژٕبڈٕ کر، صبرس کأم ہیٚژ۔ حضرتِ اَیوٗبؑ سُنٛد صبر چھُ مِثالی مانہٕ یوان۔

اَیودیا:- [م۔مؤل: اَیودیا < س: اَیودھیا] شری رامہٕ ژٕنٛدرٕنی زینہٕ جاے تہٕ راز دأنی۔

اَیوگیہ:- [< س: اَیوگیہ] یُگر نہٕ آسُن۔ نالایق۔ ناقأبِل۔

اَیوان:- [ن۔مؤل: ایوان < ف: ایوان] ۱۔رَوق۔ دیوان خانہٕ۔ ۲۔سوجاے ییٚتہٕ سَبالگہِ تہٕ قونوٗن بَناونہٕ ییٚن۔ ۳۔سو مجلِس یوسہٕ قونوٗن بَناوِ۔ ۴۔کُچھ اَژنُک رَہرَو۔

آ:- ۱۔زیوٗٹھ 'ا'۔ ۲۔شُری زیوِ اَنٛدرٕ گوٚ 'آ' کانٛہہ گنٛڈٕ چیز۔ ۳۔اَولفظُک ژھوٚٹ آنٛکارٕ باپتھ یوان وَننہٕ، م: آتہٕ چھُ پوٚز۔ ۴۔(مؤسیقی منز) اَلاپ۔ گونہٕ بروٗنٛہہ سور مِلناونہٕ خاطرٕ آواز کھارٕنی۔

آب:- [ن۔مؤل: آب < ف: آب۔ پہلوی: آپ = س: اَپ، آپہٕ] ۔ ۱۔پوٗنی۔ سُہ اوٗ دُر مادٕ یُس کوٗلن سرَن تہٕ ترٕیشہِ چھُ لگان۔ م: آب گژھِ پھیأرِتھ چوٚن۔ ۲۔چمکھ۔ م: نیلمس چھُ اَلماسہٕ کھوتہٕ ژوٗر آب۔ ۳۔لِحاظہٕ۔ حیا۔ م: اَچھن منز آب آسُن۔

آبَس منز گرٕنٛڈ:- گُذارٕ پکہٕ وُن آسُن۔ پأنسہٕ ٹوٚنکٕ بَنان آسُن۔ آمدنی ہنٛز وومید آسٕنی۔

آبَس مُشتہٕ دِنہٕ:- یِتھ کار کرُن ییٚمہِ تلہٕ نہٕ کیٚنٛہہ نیرِ۔ یِتھس ءستی اَتھٕ کرُن یَس نہٕ پوٚشی ژٕ۔ بےٚ کار حملہٕ کرُن۔

آبِ آتش:- ترٕوٗش ہزاز وول۔

آبِ باران:- سَخ رۄُد۔

آبِ حَیات:- ا۔ اَمر بتھ۔ لَسن وونی۔ ۲۔ (ورگہٕ) سبٹھاہ جان۔ پھیکہِ پھیکہِ دَوا۔

آبِ رَوان:- پکہٕ وُن آب۔ وَسہٕ وُن آب۔

آبِ زمزم:- "زَم زَم" کرٕ یرٕ یگ آب، یُس خانٔے کعبس نکھہٕ چھُ۔ اَمیُک آب چھُ سبٹھاہ مُتبرِک مانہٕ یوان تہٕ یتہٕ پتھ چھ توٚ بر کہ پأٹھی حاجی بیترِ بَند ڈبَن منٛز پنٛن پنٛن وَطن اَنان۔

آبِ زُلال:- صاف تہٕ شوٚد آب۔ صاف تہٕ شفاف آب۔ میوٚٹھ آب۔

آبِ کوثر:- جنتچ اکہِ مشہور کولہِ ہُند آب۔

آبہٕ اَنِی ٹِس منٛز پھُٹُن:- یٚیتہٕ نہٕ پھٹُن گوٚ ژھ تٚی پھٹُن۔ م: ہو چھِ کولہِ پھٹُن۔ طشتہٕ تلاو گرٕ ھن۔

آبہٕ باگے:- سو جاے یتتھ آب آسہِ دَرَن منٛز بأگراونہٕ یوان۔ یٚیتتھ آب آسہِ اَکہِ اَنٛدٕ ژٕٹھ بٚیس اَنٛدس کُن ترٛاونہٕ یوان۔

آبہٕ بُزی گرٕ ھن:- کانٛہہ یا کینٛہہ بیرٕ گرٕ ھن۔ پھٹُن۔ کولہِ گرٕ ھن (وَرٕ گہٕ) ضایہٕ گرٕ ھن۔

آبہٕ پیٹھی پکُن:- سبٹھاہ احتیاط کرُن۔ حبسہٕ سان پکُن۔

آبہٕ تلی شرٛ اکھ:- بے خبر پأٹھی کانٛہہ بلاے۔ بے شوٗنگ خطرٕ۔ م: بکسرِ تل پوٗنی۔

آبہٕ تھوٚمب:- تیوٗ تٔے آب یُت اَتھس منٛز واتہِ۔

آبہٕ چھوٚل:- سو آبہٕ دِگنی یوسہٕ تھزرٕ پیٹھ یا چھمبہٕ پیٹھ بوٚن آسہِ پیوان۔

آبہٕ دَرٕ دین:- ہو کھراونہٕ باپتھ داں زٔمیٖنس آب کڈُن۔

آبہٕ درٕ زٕنی:- سُہ آبہٕ کھوڈیُس یرنہٕ نکھہٕ آسان چھُ تہٕ یتھ منٛز کھارتٕی چیز شیٖہلاونہٕ باپتھ ترٛاوان چھُ۔

آبہٕ ڈٕل:- آبہٕ زاڈ۔ آبے آب۔ سَمیُومُت سبٹھاہ آب۔

آبہٕ ڈٕل گرٕ ھنی:- آبہٕ زاڈ گرٕ ھنی۔ کُنہٕ جایہٕ سبٹھاہ آب پیوٚن۔ آبے آب گرٕ ھن۔ زٔاڈی ناوٕ گرٕ ھنہٕ۔

آبہٕ ڈانٛپہٕ:- کولہِ بیترِ منٛز سٔرٕ نی جاے یٚیتہٕ آوٚلُن آسہِ۔ آبہٕ گرٕ ی۔

آبہٕ ڈٕل:- خاندرُک اَکھ رٕسم یتھ منٛز گامہٕ نٔاوِدنارِ ہیٛتی ڈُلس منٛز چھُ آب ترٛاوان۔

آبہٕ سوچھ:- سبٹھاہ آب آسُن۔ آب وٚوفُر آسُن۔ آنٛچ کمی نہٕ آسٕنی۔

آبہٕ شُرٕ نی:- کےٕ آب۔ پشپن وونی یوتا۔

آبہٕ کامن:- آب نہٕ آسُن۔ پاں کال۔ آبہٕ قحط۔ آنٛچ کمی۔ آبہٕ وبٕ ھے۔

آبہٕ کھوڈ:- پاں دوب۔ پانہٕ ہیٛتی برٕ تھ دوب۔

آبہٕ گرٕ ی:- وُچھو "آبہٕ ڈانٛپہٕ"۔

آبہٕ نأر:- ا۔ آبہٕ برٕ تھ نأر۔ ۲۔ ہی دار (نٔے لاٗ گتھ) ترٛیش چَنگ اَکھ بانہٕ۔

آبہٕ ہَوا:- (ل۔م): آب تہٕ ہَوا، آب تہٕ واو۔

مؤسم۔ کُنہِ مُلکِکہِ ہوٚہِچ، گرمی سَردی ہِنٛز تہٕ سرٛپیچ ۂکیفیتھ۔

آبِ آب:- سبٕھاہ آب۔ واریاہ آب۔

آبک آبَس دوٚدُک دوٚدَس:- ۱ (ورگہِ) حلالُک چھُ وَتہِ لگان تہٕ حرامُک چھُ ضایہِ گژھان۔ ۲۔ چھوٚت تہٕ کرٛہُن بیوٚن بیوٚن کرُن۔ پوٚز اَپُز الگ الگ ہأوِتھ دیُن۔

آب اَژُن:- ۱۔ آب سدُن۔ ۲۔ نوقص نٔنُن۔ نوقص نیرُن۔ ۳۔ نوقص گژھن۔

آب پأشی:- سَگ دیُن۔ سَگہٕ وُن۔ زٔمینس زِراتس آب واتناوُن، سَگ واتناوُن۔

آب پھِرُن:- ۱۔ (کُنہِ کُن، کُنہِ منٛز) آب ترٛاوُن۔ ۲۔ آبَس روخ بَدلاوُن۔ ۳۔ بَند کوٚرمُت آب یَلہٕ ترٛاوُن۔ آبَس وَتھ دِنۍ (کُنہِ طرفس کُن)

آب ترُن:- اثر گژھن۔ آٹنہِ والٕنہٕ یُن۔ ۲۔ پوٗرُن۔

آب تاب:- [ن۔ مؤل: آب تاب <ف: آب و تاب۔ پہلوی: آپ تاپ۔ س: آپہ تاپہ] حِس ہوش۔ قرار۔ ڈٔنجہِ روزٕنچ حالتھ۔ پَتھ بروٗنٛہہ بوزنہٕ یُن۔

آب تاب نہٕ روزُن:- پانَس تام نہٕ روزُن۔ پَتھ بروٗنٛتھ نہٕ بوزنہٕ یُن۔ (ژٕکھِ مؤجوٗب یا محبتہٕ ستی)۔

آب تہٕ کول گژھن:- تی بَنُن یہِ نہٕ بنہٕ وُن آسہِ۔

م: کرٛہُن شینِ پیوٚن۔

آب خور:- گلہِ کھوٗل اَکھ ترٛیشہِ بانہٕ۔

آب دَس کرُن:- طہارتھ کرُن۔ ٹُچہ نیر تھ صفائی کرٕنۍ۔ اَتھِ پٔٹھرٕنۍ۔ چھَل چھوکھ۔ شرٛوٗژ۔

آب دانہٕ:- اَن زَل۔ یہِ نَصیبس منٛز آسہِ ریزِق۔ پرٛالب۔

آبدوز:- [م۔ مؤل: آبدوز <ف: آب + دوز] آبہٕ تَلۍ پکن وول اَکھ سمندری جنگی جہاز۔ ڈُنگُل جہاز۔

آب دیُن:- ۱۔ سَگ دیُن۔ ۲۔ حوصلہٕ بڑاوُن۔ ہمتھ دِنۍ۔ (ورگہِ) آباد کرُن۔ بجا کرُن۔ پاپرجا کرُن۔ ۳۔ دَسپاکھ دیُن۔ اَتھِ پٔٹھراونہٕ باپتھ آب بروٗنٛہہ کُن اَنُن۔

آبریز:- زَل ہٕتھر۔ پیشاب۔

آب ژَٹُن:- کھاہَس یا زٔمینس بیترِ پکہٕ وُن آب بند کرُن۔ اوزقہٕ ژَٹُن۔

آب ژانُن:- ۱۔ آب سیٚزراوُن۔ ۲۔ اَتھِ ژھنُن۔ دٔخل دیُن۔ ۳۔ نوقص پأدٕ کرُن۔

آب شار:- ۱۔ پاں ژادر۔ اَکہِ قسمُک نقشہٕ یُس پاں ژادر رہیوٚہ آسان چھُ۔

آب شیرٕنۍ، آب لدُن:- (زنانہٕ کتھ) کلَس آب ترٛاوُن۔ کلہٕ چھلُن۔

آب کأری:- سہٕ ٹیکس یُس نشہِ آور چیزن

(شرابس بیتر) ہہنہٕ یوان چھُ۔

آب گینہٕ:- بوتل۔شیشہٕ۔

آب گوش:-۱۔ ژھٹہٕ رَس۔ ۲۔ اُمس دوٗدَس پتھ روٗنمت ماز۔دوٗدرَس۔

آب مَنڈُن:- کتھن فوٗضوٗل دَل دیُن۔ ٹلِو کتھن گَس دیُن۔

آب نہٕ ترُن:- تتھی حالتس منز روزُن یتھ منز آسہٕ۔

آب نہٕ دیُن:- (بمارِ کنی) کانٛہہ تہٕ چیز نہٕ وَیُن۔وارنہٕ یُن۔

آب یُن:-۱۔(کُنہِ) آب پأدِ گژھن۔ کُنہِ جایہِ آب نیرُن۔ ۲۔ کانٛہہ چیز پَلٹُن۔ کانٛہہ خوشِک چیز سرٕ ہل گژھن۔ ۳۔ (کُنہِ جایہِ نام) آب واتُن۔ آبک جأری سپدُن (نٕلہٕ وَلہٕ منزٕ)۔ ۴۔ (کانٛہہ کھینہٕ باوُ چھتھ یا تمہِ کہِ مُشکہٕ ستی) اُسَس آب یُن۔پاں گلی یِنی۔

آباد:-[ن۔مؤل: آباد <ف: آباد]۔۱۔ بجا، پاپُرجا۔ ۲۔سوجاے یتہٕ لوٗکھ لسان بَسان آسن۔

آباد آسُن:- جا آسُن۔لِستھ بَستھ آسُن۔پرپاجا آسُن۔

آباد روزُن:- بَجا روزُن۔پاپر جا روزُن۔

آباد کرُن:- بساوُن۔(کانٛہہ یا کانٛسہٕ ہُند گرٕ) کھارُن۔

آباد گژھن:-۱۔بجا گژھن۔پاپر جا گژھن۔ لَسُن بَسُن۔ ۲۔ بیوٗتھ زٔمین لاگنہٕ یُن۔ ۳۔ لوٗکن ہُند بَسُن۔(کُنہِ جایہِ) لوٗکن ہُند بَسُن ہیوٗن۔

آباو اَجداد:-[ن۔مؤل: آباد اَجداد <ع: آبا+ ف: و+ ع: اَجداد] بَب بُڈی بَب۔ زِٹھی۔ پرٲنی۔ اَسلاف۔ جدِ اَجداد۔ پرٲنہٕ پیٖر۔پرٲنی زِٹھی۔

آبأدی:-[م۔مؤل: آبأدی]۔۱۔ بجٲیی۔پاپر جأیی۔ لَسُن بَسُن۔ ۲۔ (لوٗکھ) کُنہِ جایہِ ہِنٛدی لوٗکہٕ گرٕ ندٕ۔ ۳۔سو جاے یتھ فصل آسہِ وَونہٕ یوان۔ ۴۔سو جاے یتہٕ لوٗکھ بَسان آسن۔

آبأیی:-[ن۔ مؤل: آبأیی <ع: آبا] پتہٕ وَتک۔ جَدَن اَجدادَن ہُند۔ پتہٕ وَتھ آمُت۔ زِٹھین ہِنٛدِ پتھٕ آمُت۔موروٗثی۔

آب نوٗس:- اَکھ سخ تہٕ کرٕہنی کٹہٕ کال ہش ہٹ۔

آپتھ:-[م۔مؤل: آپَت <س: آپتہٕ] آفتھ۔ مُصیبتھ۔آپدا۔

آپتھ کال:-[ن۔مؤل: آپتھ کال <س: آپد+ کالہٕ] مُصیبتُک دوہ۔ دوٗکھُک دوہ۔ اَرنہِ کال۔ وُلٹہٕ دوہ۔کودوہ۔ سُہ وَقت یمہِ وِزِ ظلم یا دوبا آسہِ۔

آپَرکوٗٹ:- سُہ چیز تیٖچ شُرس ژاپ ژامرٕ آسہِ۔

آپَرکوٗٹ گژھن:- کھبہ تہٕ کھیٚلگُن۔

آپےٚ کال:-[ن۔مؤل: آپےٚ کال <س: ؟ آپنہٕ+ کالہٕ/ آپت کالہٕ]وٕری یک سُہ وَقت یٔلہٕ پٔتیم پھل پھوٗل موکلان چھُ تہٕ نوٚو فصل لونہٕ نَس کیٚت تیار آسان چھُ۔ بروٗنہہ ہرُد۔ ہرٕدنی گوڈنِکی دوہ۔

آپےٚ مانٛ :- اکھ تھزٕ ذأژھ ہنز دَچھ۔

آپہٕ :-[م۔مؤل: آپہ <ہ: آپا]۔ا۔ مأج۔ ۲۔ پژانہِ پۆ ژِہِنز زَنانہٕ۔

آپہٕ گوبُر :- ا۔ یُس نہٕ گرِ نیبر نیران آسہِ۔ یُس کٔتِس نہٕ نیٚبرٕ وٕ وتھُن ہٮ۪ن آسہِ۔ ۲۔ یُس زیری (کأنٛسہِ ہنز) شکایت گرٕ گرٕ ھتھ کران آسہِ۔ ۳۔ کھوژُبڈ۔ بُزدِل۔

آپٕنی کٔنگٕنی کرٕنی :- ئلِوٚ ٹیٹھ ہاوٕنی چھنوٚ اتھو بَجر ہاوُن۔

آپہٕ دا :-[م۔ مؤل: آپدا <س: آپدا]۔ مُصیبتھ۔ آفتھ۔ بلاے۔ تبأہی۔

آپُرن :-[<س: آپَرناتہِ (رِگ وید]۔ ا۔ پَننہٕ اتھٕ ستیٚ بیٚا کھ کھیاوُن۔ بیٚے سٕندِس یا یُس نہٕ پانہٕ تگہِ کھیوٚن تسٕندِس اُسس اَندر میوٚنڈ دِین۔ ۲۔ زورٕ کأنٛسہِ کیٛنہہ پُشراوُن۔

آپَرن :- [م۔مؤل: آپَرن]۔ ا۔ آپراوُن۔ میٛنڈی اُسس منز بَرٕنی۔ ۲۔ کأنٛسہِ کانٛہہ کام زبردٔستی پُشراوٕنی۔

آپراوُن :- ا۔ آپُرن۔ کأنٛسہِ بیٚیٚس میوٚنڈ اُسس منز تھوٚن۔ ۲۔ کأنٛسہِ کیٛنہہ پُشراوُن۔

آپرِ تھاپرِ :- بانٛبرِ بانٛبرِ۔ جَل جَل۔ جلدی منز۔ یہِ چھِ جَل جَل کھنبس یا کھیاوُنس وَنان۔

آپیا :-[ن۔مؤل: آپیا <س: آپیا...... اکھ مُنتُرک گوڈنیُک لفظ] موردَس ترٕیش یا کھبن بیترِ دِین۔

آتَش :- [ن۔مؤل <ف: آتِش]۔ ا۔ نار۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) سبٹھاہ ژوٚک۔ م: یہِ آنٛچار چھُ آتَش گومُت۔

آتَش بأزی :-[م۔مؤل: آتَش بأزی <ف: آتِش+ بازی]۔ ا۔ دِل بہلأیی باپتھ تِمن چیزن گَنڈُن یِمن تھمبرِ تہٕ ٹاسرارے نیرٕ۔ مثلن بوٚزیسی، ستہٕ ٹاس جنگہٕ گولہٕ بیترِ۔ ۲۔ ژھوژ کون آسُن۔ کُنہٕ کارُک نہٕ آسُن۔ لگہار نہٕ آسُن۔

آتَش پرست :- (ل۔م): نارس پوٗزَن وول۔ پارسی۔ اَکھ فِرقہٕ یم نارس پوٗزا کران چھِ۔ زرتشتس مانَن وألی۔

آتَش پَرستی :- نار پوٗزُن "زرتُشت" سُند مذہب۔

آتَش گیر :- چُمٹہٕ۔ (بڈ) ہُنڈش۔

آتَش گیرٕ مادٕ :- سُہ چیز یتھ کم حرارتس پٹھ تہٕ نار ہیٛیہ یا نار لگہِ خاص کُرتھ شورٕ بیترِ۔

آتَشی شیشہٕ :- اَکھ خاص قسمُک شیشہٕ یُس آفتابس کُن ہأوِتھ کاغذس، ستھرس بیترِ (یُس اَتھٕ ستیٚ تھونہٕ یِیہ) چھےٚ ریٛہہ ہوان۔

آتہٕ تأے، آتہٕ توے :-[مؤل: آتہٕ تاے <س: آتہ تایی]۔ مہاپأپی۔ بڈی بڈی اَتری کرن وول۔ بدذاتھ۔ ہتیٛور۔

آتےٚ تاتےٚ :-[< آتے <س: آتتےٚ وَ، تاتتےٚ ..... وَزنہٕ باپتھ]۔ ا۔ پأنی پأنٕے۔ منگنہٕ یا یٔژھنہٕ

ورأ ے (کینہہ بُنن بیترِ)۔ ۲۔ کُنہِ وَجہ رۄستے۔ ہنگہٕ منگہٕ۔

آءِتشک:۔[ن۔مؤل: آتشک <ف: آتِشک] چھیر۔ اکہِ بیمارِ ہُند ناو۔ یہِ دوو چھُ ژری پأٹھی شرمہٕ ہنٛزِ جایی کران۔

آتشین:۔[<ف: آتشین]۔ ا۔ تیُز مِزاج، نارٕ باد۔ ۲۔ بُزتھ سیُن۔

آتمہٕ۔ آتما:۔[ن۔مؤل: آتم یا آتما <س: آتما] رۄح۔ پان۔

آتمس پأروی کرٕنی:۔ پننِس پانَس واتُن۔ یہِ چھُ یوان ہزلہٕ پأٹھی تہٕ وَننہٕ۔

آتمہٕ بۄد:۔ پننٛز زان۔ پنُن پان زانُن۔

آتمہٕ ہتیا:۔ خود کُشی۔ پانہٕ مور۔

آتھر:۔[م۔مؤل: آتھر]۔ اکہِ قسمُک بانہٕ یتھ کنِتھ کزال بانہٕ چھِ ہوکھناوان۔

آتھوار:۔[م۔مؤل: آتھوار <س: آدِتیہ وارہ]۔ ہفتکہٕ گوڈنکہٕ دُہک ناو۔ بٹہٕ وار پتہٕ تہٕ ژٔندروار برۄٹھیم دوہ۔

آٹاس تہٕ پاٹاس ٹٕلُن:۔[<س: اٹہ ہاس، پاٹاس گو وَزنہٕ باپتھ] ووسہٕ یُن۔ کرٕ کہٕ ناد، چکہٕ چکھ۔ ہُر دُس تہٕ بُر دُس۔

آٹٕنٛز واٹٕنٛز:۔ یتھہٕ تتھہٕ مانہٕ نَس پٹھ واتُن۔ یتھہٕ تتھہٕ کُنہِ کتھِ بیترِ پٹھ تیار گژھن۔

آٹٕنٛز واٹٕنٛز اَنُن:۔ یتھہٕ تتھہٕ مأنی راوُن۔ یتھہٕ تتھہٕ تیار کرُن۔

آٹھ واٹھ:۔(آٹھ پاٹھ)۔ اوٗل سوٗل۔ اڑٕ سیوٗن مڑٕ سیوٗن۔ یتھ نہٕ خاص کانٛہہ مزا آسہِ۔

آٹیو:۔[ن۔مؤل: آٹو <پراکرت: اٹّہ <س: آردرہ <ف: آرد]۔ ا۔ اٹس بنوومُت۔ آٹیگ۔ ۲۔ یہِ نہٕ دۄر آسہِ۔ یہِ زیرہٕ ستی پھُٹہِ۔

آثار:۔[ن۔مؤل: آثار <ع: آثار۔ اثر لفظُک جمع] ا۔ نِشانہٕ۔ علأمژ۔ ۲۔ کھنڈراتھ۔ پرانہِن جایَن ہنٛدی نشانہٕ۔ ۳۔ طور، طریقہٕ۔ تژ اے گژ اے۔ ۴۔ کیرَن لکھن۔

آثارِ شریف:۔ ا۔ وٕلی یَن ہنٛدی نِشانہٕ۔ حضرت بلچ زیارتھ یتہِ آنحضرتن ہُند مویہِ شریف چھُ۔

آثارِ قیامتھ:۔ ا۔ قیامتکی نِشانہٕ۔ قیامتکی کیرن۔ ۲۔ آخر زمانکی نشانہٕ۔ علاماتھ بلاین، مُصیبتن ہنٛدی نِشانہٕ۔

آثارِ قدیمہٕ:۔ ا۔ پرانہِن ناماوارَن ہنٛدی تأمیر، مکانہٕ بیترِ یِم بطورِ یادگار مۄحفوٗظ آسن۔ ۲۔ کھنڈراتھ۔ پرانہِن جایَن ہنٛدی نِشانہٕ بیترِ۔

آثار لبنہٕ ینٛز:۔ آثارٕنٛز نیرٕنی یا بوزنہٕ ینٛز۔ نشانہٕ یا علأمژ بوزنہٕ پنہٕ۔ کیرن آسنی۔ لکھن آسنی۔

آچھر:۔[ن۔مؤل: آچھر <س: آشچریہَ]۔ عجیب کتھ یا چیز بیترِ۔ مِ:

آچھَر سُہ ٹاچھَر وُنتھ نہٕ ہبکانہٕ

ژٕتھ وبَرشہِ دِپتہٕ مانہٕ بگوانو (پرمانند)

آچھُر = آچھرا: - [م۔مؤل: آچھَر]۔ا۔ اَچھر۔ پیر ڈینچہِ ہنز لوٕکٹ اُٹ۔کتہٕ نَے پیرکون۔

آچھِ: - [<س: آش یا آشرِ تہَ]۔ا۔ اَندی۔ یہ نہٕ آیہِ آسہِ۔نِشانہٕ ڈٕلتھ۔ ۲۔تارِ۔چورتہٕ۔روٹہٕ۔

آچھِ گرُٹھن: -ا۔تارِ گرُٹھن۔روٹہٕ گرُٹھن۔چورتہٕ گرُٹھن۔ ۲۔ (موٗزوٗر۔دٕسل بیترِ) کامہِ نہٕ لگُن۔ ۳۔اَندی گرُٹھن۔آیہِ نہٕ پیوٗن۔

آچھر ۲: - [م۔مؤل: آچھَر <س: اَشکشت]۔خطِ کڈنَے۔اَب کھتٕکھ۔گرٕنڈٕنے۔

آچھُر، آچھوٗر: - خطِ کڈنَے۔وانہٕ کڈنَے ہٕکھر۔ ہیٚچھناونَے شُر بیتر۔

آخ: - (گبگہٕ پٹِھ) تھوکھ کھارنٕچ آواز۔

آخ تھو: -ا۔ تھوکھ گبگہٕ پٹِھ کھارنٕس ستی) تھوکھ تٕراونٕچ آواز۔یہ چھِ کٲنٕسہِ نفرتھ باونہٕ یا لانتھ مَلامَتھ کرنہٕ وِزِ وَنان۔

آختہٕ: - [ن۔مؤل: آخت <ف: آختہ=س: آکرٕشٹہَ]۔خٕصی۔شوٗنٛژرودمُت۔

آذر: - [ن۔مؤل: آدَر <س: آدَرَ] یزتھ۔مان۔

آدرباو: - سُہ یزتھ تہٕ مان یُس کٲنٕس یا کاٛنہہ وٕسی پایہ زِٹھس کرِ۔

آدرستکار: - [<س: آدر+ستکار]۔یزتھ۔مان۔

آدَرش: - [ن۔مؤل: آدَرش <س: آدَرش]۔ ا۔اُصوٗل۔نَصبُل عٲن۔ ۲۔سو پوٗٹھ یتھ وُچھی وُچھی کاٛنہہ ہیٚنٛد بن ہُنٛد رَسم پوٗرٕ کرنہٕ باپتھ پَران چھِ۔

آدَم: -[ن۔مؤل: آدم <ع: آدَم، عِبرانی: آدام]۔ ا۔حضرتِ آدمؑ، گوڈنیُک اِنسان۔ اِنسان۔ مونُش۔ ۲۔بنی آدم۔اِنسٲنی صِفتھ تھاوَن وول۔

آدم خور، آدم کھاو: - اِنسانس کھبنہٕ وول۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) ظٲلم، ستمگر۔

آدم زاد: - اِنسانہٕ سُنٛد نَسِل۔ اِنسانس زامُت۔ اِنسان۔زَن۔زانٛپت۔انسان شکلہِ۔

آدم نہٕ آدم زاد: - (ل۔م) نہٕ اِنسان نہٕ اِنسان بچہٕ۔ زَن نہٕ زانٛپُن۔اِنسان سٕنز زُری یا تھتہٕ نہٕ۔

آدِمی بوے: - اِنسان مُشکھ۔مانٛژِ بوے۔

آدِمی بوے نہٕ آسنٕی: - اِنسانیتھ نہٕ آسٕنٕی۔

آدِمی قحط: - رِتی یا کامہِ کارس لایق اِنسان نہٕ بٔنٕی۔

آدمی قحط آسُن: - کاٛنہہ قٲبل اِنسان نہٕ موٚیسر آسُن۔ کُنہِ کامہِ خاطرِ تتھ لایق اِنسان نہٕ آسُن۔ اِنسان کامَن آسنٕی۔

آدِمی قہر: - اَچھ لگٕنی۔آدِمی نظر، کٲنٕسہِ ہنٛز وُلتہٕ یا ووکھہٕ نظر۔نظرِ بد۔

آدَن: - [ن۔مؤل: آدَن <س: آدِمَ]۔گوڈ۔ آغاز۔کاٛنہہ خاص گنٛڈتھ وَق۔موقہٕ۔لوکچار۔

آدَن آسُن :- موقہٕ آسُن ، (کینْہہ کرنس) وٕقت آسُن ۔ (کینْہہ کرنس) وارو بستار آسُن ۔ وٕقت نہٕ نیرتھ گومُت آسُن ۔

آدن بوج :- لوکچاہٕ پیٹھک یار ۔ یُس لوکچاہٕ پیٹھے ستہٕ ستہٕ آسہٕ رٔ دمُت ۔ بالہٕ یار ۔

آدَن یار :- آدن بوج ۔ لۆکہٕ پانہٕ پیٹھک یار ۔ بالہٕ یار ۔

آدٕنُک :- ا۔ یونُک ۔ گوڈنِکہٕ پیٹھ ۔ ۲۔ لوکچارُک ۔ لوکچاہٕ پیٹھک ۔

آدَواَ :- شاروانہٕ ناگری اَچھرن منٛز 'ا' حرفُک ناو۔

آداب :- [ن ۔ مۆل: آداب >ع: آداب]۔ ا۔ زِچھرُک پاس ۔ یزتھ ۔ لحاظہٕ ۔ ۲۔ اَدب ، تمیٖز ۔ ۳۔ سَلام ۔ بٔنْدٕ گی ۔

آداب عرض :- سلام ۔ نمسکار ۔ بٔنْدٕ گی ۔

آوار :- [ن ۔ مۆل: آدار >س: آدھار]۔ بیٖہہٕ ۔ تلہٕ ڈکھ ۔ ژۆک ۔ بُنیاد ۔ کُن ۔

آدأیی نہٕ روزٕنی :- وَفا دأری نہٕ کرٕنی ۔ بےٚ وَفا لاگُن ۔ اُچھ بدلنہٕ ۔ تِمہٕ اُچھ نہٕ روزنہٕ ۔ کأنْسہٕ ہُنْد کۆرمُت کانْہہ ایٚحسان نہٕ یادروزُن ۔

آدِدرشن ۔ آزِ دَرشَن :- [ن ۔ مۆل: آدِ دَرشَن/ آزِ درشن >س: آجیہَ + دَرشَنہَ] کأرِتھ گوس منٛز بُتھ وُچھنُک اَکھ ہیٚنْدی رَسم ۔

آدِ ہو :- [س: آدِ دیو]۔ گوڈنیُک دیوتا ۔

آدِکار :- [ن ۔ مۆل: آدِکار >س: آدِھکار]۔ ا۔ یختیار ۔ ۲۔ کُنہٕ قأبِل ۔ کُنہٕ یِگی آسُن ۔

آڈَر :- [ن ۔ مۆل: آڈَر > اَنگ : آرڈر (Order) ا۔ حُکم ۔ فرمان ۔ اِرشاد ۔ ۲۔ اِجازتھ ۔ اَگنیا ۔

آڈَمبَر :- [ن ۔ مۆل: آڈَمبر >س: آڈَمبَر]۔ بۆڈ گری یول ۔ عَیالِ کٔثیر ۔ زیٛوٹھ پَروار ۔ لۆ ہ لنگر

آڈُر :- [م ۔ مۆل: آڈُر]۔ رٕنیومُت تہٕ ژھیٛونمُت دَستار ۔ اۆ گُرتھۆ گُر گونٛڈمُت دَستار ۔

آذَر :- [ن ۔ مۆل: آذَر >ع: آذَر]۔ ا۔ حضرت ابراہیمؑ سٕندِس مألی سُنْد ناو ۔ ۲۔ پوٚتلی گوٚر ۔

آذری :- ا۔ " آذَر ہوشنگ " سُنْد چیلہٕ ، پأرو ۔ " آذَر ہوشنگ " اوس ایرانُک گوڈنیُک پأغمبر ۔ ۲۔ آذِرسُنْد بنومُت ۔ آذِ رٕ سٕندِ اتھک (بنومُت) آذر ہوشنگ اوس ایرانُک دۆیُم بادشاہ ۔

آر :- [ن ۔ مۆل: آر >ع: عار]۔ ا۔ رحم ۔ دَیا ۔ اِنصاف ۔ زَرٕ زَرٕ ۔ ۲۔ گال ، شَرٕم ۔ مِ: مےٚ چھا مۆزٔری کرٕنس آر ۔

آرٕ کوٚت :- لاچار ۔ پٔشُن لایق (بُتھ) ۔

آرَمْب :- [ن ۔ مۆل: آرَمْب >س: آرمبھ] گوڈٕ ۔ شۆرٕ ۔ آغاز ۔

آرَمب کرُن :- شۆرٕ کرُن ۔

آرام :- [ن ۔ مۆل : آرام >ف: آرام]۔ قرار ۔ راحتھ ، ہِنٛج شأنْتی ۔

آرام پسنْد :- (ل ۔ م) ۔ آرامس ستہٕ لوے گوے

تھوَن وول۔ یُس نہٕ کاَم کار کرُن یژھان آسہِ۔

آرام طلَب :- کاہُژ۔ آرام پسنٕد۔

آرام کُرسی :- اکہِ قسمٕچ کُرسی یتھ پیٹھ انسان پان ترٲوِتھ ہیکہِ، شوٗنگِتھ ہیکہِ۔

آرٔج :-[م۔مؤل: آرج <س: آر]۔گاسہِ اُر۔

آرٲیش :- [م۔مؤل: آرٲیش <ف: آرایش]۔ پٲراو۔ سَجاوَٹھ۔ بناوسِنٛگار۔ ساز (کرُن)۔

آرٲیِشی :- پٲراوُک ۔ پٲراوَس لایق۔ سجاوٹس لایق۔ سازُک بناوسِنٛگارُک۔

آرگورروزُن :- ٹکھ روزُن۔ کانہِ تَل روزُن۔

آرٕ1 :-[ن۔مؤل: آر <س: ہارَ]۔ا۔گیر۔مَنٛڈُل۔ لۆکن ہُنٛد دٲیِر بناوِتھ ووٕدِنۍ روزُن۔ گول بناوِتھ ووٕدنہِ روزُن۔ ۲۔ہار۔ہارٕکی پٲٹھی پرپٔنس پیٹھ وُرُمت کانٛہہ چیز۔م: گوگجہِ آرٕ بیترِ۔

آرٕ کرُن :-ا۔(مژٕ رو انگٕلنن یا گوگجن بیترِ) مال کرٕنۍ۔ وانٛک کرٕنۍ۔ ۲۔لۆکن بیترِ ہُنٛد گول آرٕ کٔرِتھ بہُن۔ اَرکٔرِتھ بہُن۔ گول دٲیِرس منٛز بہُن۔

آرٕ2 :-[ن۔مؤل: آر <مُ: تامل : آر= کول] بالہِ پیٹھٕ وَسوٕنۍ یا پکلوتہٕ وَٹوٚ پیٹھی پکوٕنۍ کول۔

آرٕبَل :- آرس أندی پکھی جاے۔آرس نکھہٕ زٔمین۔

آرٕ پیٹھ :- سو جاے یَپٲری یَپٲری آرٕ پکان آسہِ۔

آرٕ پتھر :- سُہ گام یتھ أندی أندی آرٕ آسَن پکان۔

آرٕ پَل :- سبٹھاہ گوٚب تہٕ بڈٕ کٔنۍ یوس آرس منٛز آسان چھےٚ۔

آرٕ پلن پان چھاوُن :- پھبنٕز ارٕدٕنۍ۔ کنٕنن کلہٕ چھاوُن۔

آرٕ چ کٔنۍ آسُن :- دِوٕ رآسُن۔ صحت مَنٛد آسُن۔ تنٛگرآسُن۔

آرٕ کٔنۍ :- سو گول کٔنۍ یا وَٹہٕ بیترِ یُس آرس منٛز آسان چھُ۔ لٲرِم۔

آرٕ گاڑ :- اَکھ گاڑٕ ذاتھ یوس تیز پکوٕنس آرس منٛز آسان چھےٚ۔ آرٕ گاڑ۔

آرٕ گرٕ زُن :- سُہ شور یُس تیز پکوٕنہِ آرٕ کہِ پانہٕ ستی گژھان چھُ۔ تیُتھ شور یُتھ تیز پکوٕنہِ آرٕ ستی گژھ۔

آرٕ وَرٕ :- [<س: آوَرَ+ پارَ]۔ا۔آرٕکی پٲٹھی ہۆل ہۆل تہٕ سوٗرے کینٛہہ ڈٕہتھ نیوٗن۔ ۲۔اَپارٕ یپور۔ ہُمہِ اَنٛدٕ پیٹھٕ یتھ أندس تام۔

آرٕ وَل :- اکہِ قسمُک شُس لیوٚ دُر گولاب (یُس پانٕنۍ کھسان چھُ)۔

آرٕ وَلہِ پوش گژھُن :- لیٚدرُن، لیٚدری پھیرُن۔ (بیہ ستی فِکرٕ ستی)۔

آرٕ وَل گژھنۍ :- خوفہٕ یا صحت خراب گژھنہٕ کٔنۍ زردی پھیرٕنۍ۔

آرٕ ووٕنۍ :- آرُک آب۔ یُس پوٗنۍ آرٕ پیٹھ أنۍ زِ۔

آرٕہی:- اَکھ ہی ذاتھ یوس آرَن نکھہٕ کھسان چھےٚ۔ اَکہِ قسمُک پوش۔

آرٕ۳:- زہٕٹھ لِتر۔

آرِ پور:- [<س: اُوارہ + پارہ]۔ اَکہِ اَنٛدٕ پٹھ بییس اَندس تام۔ آرِوَر۔ اَپارِ یپور۔ سوٗرے۔ ژھنہٕ ورأے۔

آرتھی:- [ن۔ مؤل: آرٕتھی <ہ: آڑھتی] دژال۔ یُس باپارین نِش مال ٹُلہٕ تہٕ باقین کِنہٕ کرِ۔

آرِچ:- محراب وارڈاٹھ۔

آرِچھ:- [م۔ مؤل: آرچھ <س: آرَکشنِ] پنجرٕ نمبر یا ٹیہٕ نمبر یوسہٕ چھتھ پکوس روزِ۔ کھرٕ۔

آرِدُن:- [ن۔ مؤل: آردَن <س: آرادھن]۔ ۱۔ پوٗزا کرٕنی۔ توتا کرٕنی۔ گون گیوٗنی۔ ۲۔ رَژرِ دُن۔ ۳۔ لولہٕ، ییٚرٕ ژھٹہٕ بٹہٕ کڈُن۔

آرِ گب = اُڈگب:- [ن۔ مؤل: آرِگب]۔ ییٚنہٕ ہنزٕ کسر۔ ییٚنہٕ پنٛس یا وونہٕ نٔس اَندر کھر۔

آرِم، آرم:- [ن۔ مؤل: آرم <س: آرامکہٕ] سبزی بیترِ ووپداوَن وول۔ ہاکہٕ وأر بیترِ کماوَن وول۔ م: آرِمیٚنی۔

آرِم گوگج:- اَکہِ قِسمٕچ ووزِج گوگجہٕ ذاتھ یوس عام گوگجہٕ کھوتہٕ میٹھ چھےٚ آسان۔

آرِم وأر:- آرِم باغ۔ سوٗ زمین ییتہٕ آرِم سبزی آسَن ووپداوان۔

آرِم ہَنٛد:- آرَم وارِ ہنزٕ ہَنٛد۔ یہ ہَنٛد چھےٚ ہَنٛدٕ ذأژو منزٕ خاص تہٕ مزٕدار مانٛنہٕ یوان۔ اَمہِ علاوٕ چھےٚ اَتھ بییہٕ زٕ ذأژ تہٕ۔ مِ: مأدان ہَنٛد تہٕ کوٚہٕ ہَنٛد۔

آرِم ہاکھ:- آرِم وارِ ہُنٛد ہاکھ۔ ہاکہٕ ذأژو منزٕ چھُ یہ خاص ہاکھ مانٛنہٕ یوان۔ اَمہِ علاوٕ چھےٚ ہاکس بییہٕ ذأژ تہٕ۔ مِ: ہأنٛز ہاکھ، وارِ ہاکھ بیترِ۔

آرمیٚنہٕ کٔڈِ مج فقیرن دورُس بانہٕ:- یہ چھہٕ تمہٕ وِزِوَنان ییٚلہٕ کانٛہہ کأم کرِتہٕ بیٚاکھ روزِ بس پتے زِمے تہٕ دِتہٕ اَمہِ منزٕ کینژھا۔ (خاص کٔرتھ ییٚلہٕ نہٕ تَس پانٛس برابری آسہٕ)۔

آرِوَن:- [م۔ مؤل: آروَن <س: آرہ+ک: وُن] کُنہٕ پشجہٕ کنہٕ (گرٕٹہٕ کنہٕ، پھٔہرِ کنہٕ، پاٗترِ بیترِ) پھٔہر بر دِنٛچ کأم۔ پھٔہرَ ناوُن۔ پھٔری شاوُن۔

آرِوُن۔ آرُن:- [مؤل: آرو <س: آرجتہٕ] گرٕٹہٕ تہٕ کھٔہرنہٕ کنٛی بیترِ پھٔہر بناوٕنی۔ پھٔری شاوُن۔

آرُن:- [ن۔ مؤل: آرَن]۔ سُہ دوب ییتھ منزٕ ٹھانٛٹھر قلاے کرنہٕ وِزِ ژٕنہٕ چھِ تھوان۔ ۲۔ ناوِ نمک گوٚو ییتھ منزٕ ہمہٕ تُج چھِ تھوان۔

آروگی:- [ن۔ مؤل: آروگی <س: آروگیہ]۔ اَوبرٕ۔ ا وُراَسُن۔ دادِ دَگہِ روٗس آسُن۔

آرے موٚنجے تارے موٚنجے:- کِنٛدَن بأتھ۔ اَکھ شُری کِنٛدُن ییتھ منزٕ شُری "آرے موٚنجے تار

موٗنجے" وَنان چھِ۔

آرتی = آرتھی :- [م۔ مؤل: آرتی < س: آراترِکہَ] آرادنا۔ دَیہ ہِندی گون گیوٗنی۔

آرٹ :- [ن۔ مؤل: آرٹ < اَنگ : آرٹ (Art)] فَن ،ہونَر۔ کلا۔

آرٹِسٹ :- [ن۔ مؤل: آرٹِسٹ < اَنگ : آرٹِسٹ (Artist)]۔ فَن کار۔ ہونَرمَند۔ کلا کار۔ مُرٕ ژِ گر۔ مُصوّر۔ گیوٗن وول بیترٕ۔

آردَن :- [م۔ مؤل: آردَن < س: آرادھنا] پوٗزا۔ دَیہ ہِندی گون گیوٗنی۔

آردَن کرٕنی :- پوٗزا کرٕنی۔ گون گیوٗنی۔

آرسَن پٕٹ :- [م۔ مؤل: آرسَن پٕٹ]۔ کابہٕ تأن۔ سونٕ رُسُند اَکھ سامانہٕ۔

آریَہ :- [ن۔ مؤل: آریہ < س: آریہ]۔ ا۔ اَکھ قوم یُس ہُندوستانس منٛز آباد سپُد۔ ۲۔ أصیل۔ تھدِ پایک۔ ووتم۔

آریہ سماج :- ہیٛنٛدِین ہُند اَکھ فِرقہٕ ییمیُک بأنی سوامی دیانَند سرسوئتی اوس۔

آزاد :- [مؤل: آزاد < ف: آزاد < ژَند: آ + زاتہٕ = س: جاتہَ]۔ سُہ یُس پٔتھ نہٕ بیٛیِس سُند دَباو آسہِ۔ یُس نہٕ بیٛیِس ہِندِس اَتھس منٛز آسہِ۔ یلہٕ۔ کأنٛسہِ تَل نہٕ۔

آزأدی :- [م۔ مؤل: آزأدی < ف: آزأدی]۔ ا۔ غولأمی نِشہِ موکجار۔ نجاتھ۔ خود موختأری۔ ۲۔ یلہٕ آسُن۔

آزار :- [ن۔ مؤل: آزار < ف: آزار]۔ ا۔ پژسنگ دود۔ ۲۔ تکلیف یِذا۔ ووکھ دود۔ روٗگ۔

آزدَرشُن (آدِدَرشُن) :- کأری ہتس گیوٗس منٛز بُتھ وُچھُن ،ہیٛنٛدِین ہُند اَکھ رَسم۔

آزرَتھ، مازرَتھ کرٕنی :- پٕژھس مازرَتھ کرٕنی۔

آژار :- [ن۔ مؤل: آژار < س: آچار]ضأبطہٕ پالُن۔ نیمہٕ موٗجوٗب پکُن۔

آژأری :- [ن۔ مؤل: آژأری < س: آچاریہَ]۔ ا۔ آژارٕ وول۔ یُس رَژھ رَژھ آژارس پٔتھ پکان آسہِ۔ ۲۔ گور۔ ۳۔ سُہ بڑہمُن یُس مورِد سُند دان رَٹہِ۔

آژمَن :- [ن۔ مؤل: آژمَن < س: آچہ مَنہ]۔ منٛز اَتھس آبہٕ پیوٗشتا دَرمہٕ پٕژھی رَٹُن تہٕ چوٗن۔

آژھنُن ،آژھ وُن :- [ن۔ مؤل: آژھ < س: آشٹریَہ ؟؟]۔ کانٛہہ چیز بیترٕ آزماونہٕ خأطرٕ گوڈنیچہ لَٹہِ استیمال کرُن۔ کترِ وِس بانٛس پانہٕ بیترٕ ستی کورٕ ژٕلراوُن۔ بانہٕ لاگُن، ورتاوُن، اُڈراوُن۔ م: آژھنی۔

آژھناوُن :- گوڈنیچہ لَٹہِ ورتاوُن۔ گوڈنیچہ پھِرٕ استیمال منٛز اَنُن۔ (بانہٕ بیترٕ)۔

آس :- [مؤل: آس < س: اَس]۔ ژٕ آس تہٕ۔ ژٕ سپُد

تہٕ۔ژ بَن تہٕ۔م:سۆکھی آس۔

آسَن :-[ن۔مۆل: آس <س: اَس+ک: اَن]۔

ا۔تم روزَن بروٚنٛہہ گُن۔ ۲۔دیوتم چھِ۔

آسَن وول :- دیٚارِ وول۔ہارِ وول۔مالدار۔یَس

آسُن بَسُن آسہِ۔بَجا۔

آسہِ :-(بروٚنٛہہ گُن) روزِ۔(بروٚنٛہہ گُن) بَنہٕ۔

آسِوُن :-سُہ یُس روزِ یا آسہِ۔سُہ یُس لگا تار۔

گُنہِ خاص اَکِس حالژ منز روزِ۔سُہ یَس

باضابطہٕ وُجود آسہِ۔

آسُن :-[<س: آس،(ویدِک)]۔بَنُن۔روزُن۔

آسُن بَسُن :- مال دَولتھ۔

آسُن باسُن :- ئلی باسُن زِ کیٛنہٕ چُھ۔

آسُن چُھ ہیچھناوان نہٕ آسُن چھُ منٛدِ چھاوان:-

دیٚار آسنہٕ سٟتی چھےٚ اَتھ وَتھ یوان، نبدور آسُن

چھےٚ کَجالتھ۔

آسُن گوعارق :- ہارِ دیٚار چھنہٕ ژۄرِ روزان تَمیک

اَثر چھُ پتھےٚ نَنان۔

آسم کولیا موصُم پچھم :- یہ چھِ پنہٕ زنانہٕ ہنٛز

سادِگی مُتلق ہزلہٕ سان وَنان۔

آسَن ا:- [ن۔مۆل: آسَن <س: آسَنہ]۔ا۔بیٛہنہٕ

جاے۔پتھر بیٛہنٛچ جاے پٹھ۔سو پٟنٛچ یا سترنجہٕ

فرِد بیترِ یتھ پٹھ بہِز۔۲۔مَنٛدُل پاٛ جامٕک

سُہ حِصہٕ یُس منٛدلَس نِشہِ آسان چھُ۔

۳۔بیٛہنہٕ۔ژ رٕکج

(یوگ) آسَن ۲:-ا۔ یوٗگ ساد نہٕ وِزِ بیٛہنٕک

طرٟقہٕ۔۲۔ہَٹھ یوٗگچ وَرزِشہِ۔

آسَن پٹ :- پوٗزا یہ بیترِ وِزِ بیٛہنٕک پلو۔

آسنہٕ دار :- ٹھۄکردار۔یٟتہٕ پیٹھ آسہِ۔

آسان ا:-[مۆل: آسان <ف: آسانَ]۔سہَل۔یہ

نہٕ سَخ آسہِ۔یہِ نہٕ مُشکِل آسہِ۔

آسان پاٛٹھی :- سہَل پاٛٹھی، گُنہِ مُشکلہٕ وراٛے۔

آسائِش :- سو کھ آرام۔راحتھ۔

آسُر :-[ن۔مۆل: آسَر <س: آسُرَ، آسُری] اَکہِ

کُلیُٛک ناو یٟمیُٛک بیٚوٗل مَصالَس لگان چھُ۔

سَرشٟنٛھ کُل۔

آسری بیٚوٗل :- آسری کُلیُٛک بیٚوٗل۔ یہِ چھُ

آنٛچارس بیترِ لگان۔سَرشٟنٛھ۔

آسری موٗنٛڈ :- آسری کُلیُٛک مۆل (اَتھ چھِ

مُہلامہٕ بناوان)۔

آسیب :- بۄتھ پرٟتھ، ژھاے، جِن، تصرُف۔

آسیب زَد :- پرٟ اہیہ لَد۔

آس پاس ا:-[<ف: پاس+آس۔وَزنہٕ پُرٛھی]۔

لحاظہٕ۔طرف۔

آس پاس ۲:-[<س: پارشوٗ ہ+آس۔وَزنہٕ باپتھ]

اَتی اور یور۔اَنٛدی پکھی۔

آستان/ آستانہٕ:- [ن۔مۆل: آستان <ف:

آستان < ژند: آ+ستان =س: ستھان]۔
ا۔ براند ،وُز ۔ ۲۔ دَرویش سنز روزنچ جاے۔
زیارَتھ۔

آسرِ :-[ن۔مؤل: آسَر <س: آشرٕیہَ >ہ: آسرا]۔
ڈؤ کھ۔ سُہ یُسُند ڈؤ کھ آسہِ۔ مارتھ۔ سُہ یُسُند
اَتھِ کلس پیٹھ آسہِ۔ چھپَن جاے۔

آسمان :-[ن۔مؤل: آسمان <ف: آسمان < ژند:
اَشمن =س: اَشمن]نب۔ آکاش۔

آسمان ہاوُن :- پتھَر پاوُن۔تل کرُن۔ہار مانہٕ
ناوُن۔ (خاص کرِتھ دَبہٕ دَبہٕ اَندر)۔

آسمانہٕ وُژھ بلاے خانۂ غریب کجا است:-
اور یورِ چھُ مُصیبتھ ہیٚ کَسِس یوان۔ یوسہٕ
بلاے سو بلاے چھےٚ اَنزِمنزِ غریبہٕ سے یوان۔

آش،آشا:-[م۔مؤل:آش<س:آشا]۔ووٚمید۔سَتھ۔

آشاوَند :-(آشاوَنت)۔[س: آشاوَنتہَ]۔ یمو
آشا دأرمِژ آسہِ۔ یمن ووٚمید آسہِ۔

آشاوان:-یُس آشا دأرِتھ آسہِ۔یَس آشا آسہِ
یَس ووٚمید آسہِ۔

آشہِ رَژھَر :- آش نہٕ آسنچ حالتھ۔ آشہِ روٗس
آسُن۔ ووٚمید نہٕ آسنۍ۔ ناووٚمیدی۔ کأنسہِ ہُند
ڈؤ کھ نہٕ آسُن۔

آشہِ روٗس :-یَس نہٕ کانہہ ووٚمید آسہِ یَس نہٕ کُنٛہ
آش آسہِ۔

آشہِ کُل :- سُہ یٚمۍ سُند ڈؤ کھ آسہِ۔ یَسنز سَتھ
آسہِ۔م: آشہِ کٕج۔

آشہِ وول :- یَس آش آسہِ۔ یَس ووٚمید آسہِ۔
یَس سَتھ آسہِ۔

آش بَرٕنۍ :- ووٚمید تھوٕنۍ۔ سَتھ روزٕنۍ۔

آش تھوٕنۍ :- ووٚمید روزٕنۍ۔ ووٚمید آسنۍ۔ آنٛچھ
تھوٕنۍ۔ کأنسہِ پیٹھ بوٚ روٗسہٕ کرُن۔ کأنسہِ ہٕنز
سَتھ آسنۍ۔

آش دارٕنۍ :- کأنسہِ ہٕنز ووٚمید تھوٕنۍ۔ کأنسہِ پیٹھ
بوٚروٗسہٕ کرُن۔

آش روٗزٕنۍ مؤجوٗد :- ووٚمید پیٹھے چھےٚ زِندگی
دُرِتھ۔ یوٚ تام آش چھےٚ توٚ تام چھُ دَم۔ ا۔ تہٕ
دُپتھٕ گو، کُنہِ نتہٕ کُنہِ دوٗہہٕ سپد (کأم سبد)۔
۲۔ (ورگہٕ) سُہ روٗزِن مؤجوٗد۔ سُہ روٗزن
زِندٕ۔ یُس آشہِ کُل چھُ۔

آش روزٕنۍ :- ووٚمید آسنۍ۔ براَنتھ روزٕنۍ۔ آنٛچھ روزٕنۍ۔

آشنۍ، آشٕنۍ :-[م۔مؤل: آشنۍ <س: آشرٕیہَ]۔
کولے۔ زَنانہٕ۔ خاندارٕنۍ۔ گرواجنۍ۔

آشہِ جو :-[ن۔مؤل: آشہِ جو <ف: آشِ جو]۔
وُش کشاہہٕ۔

آشرم :-[ن۔مؤل: آشرم <س: آشرَمہ]۔ سادَن،
گوسانٛین ہُند ماٹھ، ٹھکانہٕ چھپَن جاے بیترِ۔

آشرٕر :- [ن۔مؤل: آشرٕر <س: آشچرٕیہَ]۔

تأجب۔حأرأنی۔

آشرٕ رکرُن:۔حأران سپدُن۔حأران گژھن۔

آشرٕ ری:۔عجیب۔

آغاز:۔[ن۔مؤل: آغاز <ف: آغاز=س: آ+گاہ]
گوڈ۔شۆرۄ۔

آغہٕ:۔ [ن۔مؤل: آغ <تُرکی : آقا]۔ مأ لِکھ۔
زیٹھ۔مِ: آغہٕ باے۔

آغہٕ بۆ ڈ پہَرس ،نوکربۆ ڈ وَہرس:۔آغہٕ چھُ تیتہٕ
ہے کالس مأ لِکھ یتیتس کالس گرِ آسہِ تہٕ باقٕے
سأری ہے وقتس چھُ نوکرٕے مأ لِکھ۔

آغہٕ کران نیتھر تہٕ پَرزُن نہٕ مانان:۔آغس
چھُ خاندر تہٕ وہ پر چھس ٹھاکھ کران۔ بۆ ڈ
مۆہنیُو چھُ خرِچ کران تہٕ کانہہ ژونژا دایا چھس
ٹھاکھ کران ،تہٕ دٕ پتھ گویس نہٕ کانہہ تختیار آسہِ
سُے چھُ تختیارٕ وأ لِس ٹھاکھ کران۔

آفتھ:۔ [م۔مؤل: آفت <ف: آفت]بَلاے۔
تپأ لی۔ژٔنڈ۔مُصیبتھ۔

آفس:۔[ن۔مؤل: آفس <اَنگ: آفس (office)
دفتر۔

آفتاب ، آفتابہٕ:۔ [ن۔مؤل: آفتاب <ف:
آفتاب۔آف+تاب۔پہلوی، تاپ۔ژٔند:
تاپہ۔س،تاپہ]۔ا۔سِری یہ۔رَو۔۲۔تاپھ۔
گاش۔۳۔اکہِ قسمٕچ ترامہٕ نار (اَتھ مأ نیس منز

چھُ یہ لفظ مادٕ)۔

آفتابس (سِری یَس) ژونگ ہاوُن:۔زانَن
وأ لِی ہے ہیٚچھناونہِ بہُن۔تَس کینٛہہ ہیٚچھناونہِ
بہُن یَس سوٗرٕے زانان آسہِ۔

آفتابُک اَڈ:۔شکیل۔سبٕھاہ حُسین۔خوٗبصورت۔
مأرِ مۆنٛد۔

آفتاب بالس پیٹھ واتُن:۔بُڈٕ نہٕ کنِٕ مَرنس نٔز دیکھ
آسُن۔بُڈُن۔مِ: آفتاب ووت یو بالس پیٹھ
دوہ دٕرلوٗگ یو وَہا بولو!
(وہاب حأجنی)

آفتاب پرست:۔آفتابٕچ پوٗزا کرن وول۔آفتابس
خودا زانَن وول۔سِری یَس پوٗزَن وول۔

آفتأبۍ۔اَفتأبۍ:۔اکہِ قسمٕچ آتش بأزی۔

آفرین:۔[ن۔مؤل: آفرین <ف: آفرین۔آ+
فرین۔ژٔند:فریہنہ=س:پریہنہ]شاباش۔مرَحبا۔

آکار:۔ [ن۔مؤل: آکار <س: آکارہ]رٕپھ۔
بناوٹھ۔گرٕنی۔شٔکل۔

آکاش:۔[ن۔مؤل: آکاش <س: آکاشہَ]نَب۔
اَسمان۔اَکھ توتھ۔ پانژھ توتھو منٛز اَکھ توتھ
(عَناصِر)یتھ شَنی وَنان چھِ۔ ۲۔یُس کتھ
تُکتھ نیہ۔سبٕھاہ گاٹُل۔ذہین۔

آکاشہِ گتھ:۔وُڈِتھ ہکُن۔وُڈو کرنُک طاقتھ۔
سورگَس گژھن۔وُڈِتھ گژھن۔

آکاشہٕ کنگ :- اکھ تارکھ تَنٛدلہِ ہُنٛد ناو۔

آکاشہٕ وٲنی :- ۱۔ آکاش آواز۔ آواز یوس ہیٚری پکہِ۔ ہیٚرِم آواز۔ غٲبی آواز۔ ۲۔ آل اِنڈیا ریڈیوس چھِ آکاش وٲنی تہٕ وَنان۔

آکاش آسُن :- تیز بوٚز وول آسُن۔ سبٹھاہ چالاکھ تہٕ گاٹُل یُس کتھ تُلِتھ نیہِ۔

آٲر کرٕنی :- اوٚنگرِ ے تھوٚگرِ ے کٲم کرٕنی۔ لاپرواہی کرٕنی۔ بےٚ دِلی سان کٲم کرٕنی۔

آکرُن :- [ن۔ مۄل: آکر <س: اَکاریہ+ک: اُن] کٲکرنُک اَنمان راوُن۔ میحنتھ کرنچ ہٲل مَشُنی۔ سو دِلہِ کٲم کرنُک عاژتھ نہٕ روزُن۔

آکسی جَن :- [ن۔ مۄل: آکسی جَن <اَنگ: آکسی جَن۔ (Oxygen) ہوٚہس اَند راکہ گیسُک ناو۔ ہوٚ یُک اکھ جُز یُس حیوانَن ہِنٛدِ زِنٛدٕ روزنہٕ باپتھ ضوٚرۄری چھُ۔

آکھ ۱:- [ن۔ مۄل: آکھ <س: آکار] چھوکھ بَلنہٕ پَتہٕ یُس نشانہٕ روزان چھُ۔ کُنہِ چیٖزُک پتھ کُن رۄ دمُت نِشانہٕ۔

آکھَل :- آکھ وول۔ یَس یا یتھ آکھ آسہِ۔ سُہ یَس کُنہِ چھوکُک نِشانہٕ آسہِ۔

آکھ ۲:- [ن۔ مۄل: آکھ <س: آ+ک: کھ]۔ ۱۔ ژوٗوتکھ۔ ۲۔ تِمن آوسہ۔

آکھر چوڑ:- [ن۔ مۄل: آکھر چوڑ] تِلہِ وٲنی

وانُک اکھ حِصہٕ۔

آگر پچھن۔ یا گر پچھُن:- اکھ خیٲلی وُپھ وُن جاناوار۔ (لۄکہ اَدَب)۔

آگم، (شاسترٕ):- [ن۔ مۄل: آگم <س: آگمہ] تنٛتر (شاسترٕ) چہ مۄلہ کتابہٕ۔

آگہی:- [م۔ مۄل: آگہی <ف: آگہی] خبَر دٲرِی۔ نیب۔ ژینہٕ وُنی۔ زان۔ وٲقفیتھ۔

آگے:- [م۔ مۄل: آگے <ف: آگاہی۔ آگاہ+ی] پےٚ پَتہٕ۔ اِطلاع خبَر۔ زان۔

آگاہ:- [مۄل: آگاہ <ف: آگاہ۔ پہلوی، ژَنٛد: آکاش=س: آکاشہ] غاٲنٛج زان۔ وٲقفیتھ۔

آگاہ موکُل آسُن:- نظر موٚکُج آسنٕی۔ غاٲنٛج خبر آسنٕی۔ کانٛہہ غاٲنٛج کتھ بروٗنٛٹھے ژینہٕ نُک حِس آسُن۔

آگہٕ رٲٹھ:- [م۔ مۄل: آگہٕ راٹھ]۔ اکھ رٲٹھ یوسہٕ ہُکلبن نال چھےٚ وَلان تہٕ چاروٲے چھِ کھوان۔

آگر:- [ن۔ مۄل: آگر <پراکرت: آگر۔ س: آکر] سوجاے ییٚتہِ پٕٹھہِ کینٛہہ نیر۔ مِ: کولہ ہُنٛد آگر۔ تہٕ ییٚمہ پٕٹھہ کانٛہہ کتھ بیترِ دراے آسہِ۔ کتھِ ہُنٛد مۄل۔

آگرَ ے گرٛزُن:- گوڈٕ پٕٹھےٚ بوٚڈ آسُن۔ گوڈٕ پٕٹھے شوٗبہٕ دار آسُن۔ مِ: وبتھ چھےٚ آگرَ ے گرٛزان۔

آگ باگ:- [ن۔ مۄل: آگ باگ <س: بھاگہ+

وَزنہٕ باپتھ) : آگ] تارِتَم۔ اوگ بوگ اَندازٕ۔واروبستار۔

آگنیا:- [م۔مؤل: آگنیا <ہ: آگنیا <س: آجنیا=ک: أگنیا]اِجازَتھ۔حُکم۔أگنیا۔

آگنیا دِنۍ :- اِجازتھ دیُن۔حُکم دیُن۔ٹھاکھ تُلُن۔

آگنیا کرِنۍ :-حُکم کرُن۔

آلتھ :-[م۔مؤل: آفت <پڑاکرت: آرتِیہَ۔س: آراتِر+کا]رُتنہٕ ژأنگی جہِ کلہٕ پیٹھی آلوِنہٕ۔ کانٛہہ چیز بیترِ کلَس آلوُن۔(یِزتھ کرَن وِزِ، پۆزایہ وِزِ)۔

آلَتھ کڈِنۍ :-رُتنہٕ ژأنگی جہِ کلہٕ پیٹھی آلوِنہٕ۔کانٛہہ چیز (کانٛسہِ ہِنٛدِس) کلَس آلوُن۔

آلَو :-[نٕ۔مؤل: آلَو <س: آ+لَپ] ناد۔

آلَو دیُن :- نادلایُن۔بُلاوُن۔کرٛکھ دِتھ پانس کُن پھِرُن۔

آلوِملَو :-بُڈتہٕ صاف آواز۔تھَدِ ہَٹہِ کرٛکھ۔

آلَو پلَو :- کتھِ باتھِ ہُنٛد وبستار۔دون ہمساین پانہٕ وأنۍ کتھ باتھ آسٕنۍ۔

آلَونہَ پلَو :- پانہٕ وِنۍ نہٕ کانٛہہ واٹھ یاتولُق آسُن۔

آلےَ زال پیۆن :-لوکٕٹۍ أستھ گرِ پیٹھ پیۆن لوکٕٹہِ سِے گرِمَٹہِ کھسُن۔

آلےَ کار:-سُہ یَسنٛدِ ذٕسی کینٛہہ نا کارٕ کأم کرناونہٕ ییہِ۔ یَسنٛد ذٕسی بیٚ ہشرٕ کانگرِ ووکھر ییہِ کرناونہٕ۔

۲۔پۆت پَچھأری۔وایَن وول۔

آلأیِش :-مِلاوٹھ۔رَل۔

آلِ رَسوٗلؐ :-رسوٗلہٕؐ ہِنٛدی اَولاد۔پیغمبرِ اسلامہٕؐ ہِنٛدی اَولاد۔

آلہٕ ١ :- [ن۔مؤل: آل <ف: آلَہ <ع: آلۃ] آوزار۔

آلہٕ پھیُر :-بیٚول ؤوِتھ یاووٚنے دؤیمہِ پَتھر زٔمین واتٕنۍ۔

آلہٕ کوٗنڈُل ، آرٕ کوٗنڈُل :- [ن۔مؤل: آلہٕ کوٗنڈَل <س: آوَر+کُنڈلَہ]۔گول رِکھ یا گول نشانہٕ۔کانٛہہ ڈُلوم چیز بیترِ۔

آلوٗن ١ :-[ن۔مؤل: آلَو <ک: آلَو <س: آر+ یا،س: آلولَہ+ک: اُن/آ+لوڈ] کانٛہہ چیز بیترِ کلہٕ پیٹھی نَژناوُن پھِرناوُن۔ نَرِ واینہٕ (أنٛدی أنٛدی)۔

آلوٗن ٢ :-[پڑاکرت: آلاوُن <س: آلِیَنہ]۔ناوبال لاگنۍ۔رٕوی کُری کُری کھورِ ہتی ناوبٕٹھس کُن نٕنۍ۔

آلِوتھ :- کانٛہہ چیز اَتھَو ہتی کلَس أنٛدی أنٛدی پھِر وِتھ وٕنٛدِتھ ترٛاوُن۔

آلِوتھ پاِلِوتھ :- آلِوتھ والِوتھ۔ کانٛہہ چیز کلہٕ پیٹھی پھِر ناٰوِتھ وٕنٛدِتھ ترٛ وومُت۔گلِو آلوِنۍ۔ مائے ہاونہٕ باپتھ کلہٕ پیٹھی نَرِ آلوِنہٕ۔ اکِہ قسمُک بلایہِ لگُن ہیٚو۔

نَرِ آلوِنہٕ:- کأنٛسہِ أنٛدی أنٛدی نَر پھِر نادنہٕ۔وٕنٛدِتھ لگہ ہِنک

اِشارٕ۔لول ہاوُن۔جان۔پان پُشراوُن۔

آلُڑھ ، آلوٗ ڑھ ا:۔ کأم کوٗٹ کرنس نہٕ ووندٕ یُن کاینا تُک عادتھ۔

آلِڑی :۔ [موٗل: آلِڑھی <س: آلسی]یَس آلُڑ آسہِ۔لُمتھ لُستھ کأم کرن وول۔ کایَن گَشن وول۔کامہِ ژوٗر۔

آلِڑی بوٗنی :۔ کھرٕ وگرٕھوُن وَتہِ اَکھ بوٗنی۔

آلِڑی لد :۔ آلِڑی لد۔ آلِڑ بَرِتھ۔ یَس سیٹھاہ آلُڑ آسہِ یُس کایہ کشہِ۔آلِڑی کھیوٗمُت۔

آلِڑی مَر :۔ کھرٕ وَس نکھہِ اکہِ جایہِ ہُند ناو، یوٗس آلِڑ ہن تہٕ کامہِ ژوٗرن باپتھ اُس۔

آلُڑھ ۲:۔ یہ چھُ اَکھ رِسم یتھ منز گِنڈن گر بیترِ بوزَن والین نشہِ ہارسوٗ مبران چھَ۔

آلُڑھ تُلُن :۔ گوٗن وألی سُنڈ یا گِندن گرِ ہُند بوزَن والین نِشہِ گرٕھتھ بانہٕ اَتھس کیتھ ہتھ ہارسوٗ مبرٕ نہِ۔

آلوٗ ڑھ ۲ ۔آلِڑھی :۔ [ن۔موٗل: آلُڑھ <س: آلسی] کمزور۔کمزوٗری۔ کاینا تُک اَثر۔ کأہلی

آم :۔[ن۔موٗل: آم]۔ بُم سپنہٕ ہیوٗ ہ اَکھ کیوٗم یُس أندرَمن منز آسان چھُ۔

آمہٕ بُٹھ :۔ أندرَمن ہُند سُہ حِصہٕ یتہِ آموجاے گرٕمٕژ آسہِ۔

آمہٕ پھوکھ :۔ سُہ پھوکھ یُس آم آسنہٕ ستیٕ یڈ کھسان

یا آسان چھُ، یہ چھُ ژٕری پأٹھی شرہن آسان۔

آمہٕ تَپ :۔ آمہٕ بخار۔ آموٕ ستیٕ کھوٗتمُت تَپھ۔

آمہٕ ڈرٕنج :۔ وٕٹتھ مُٹتھ آمَن ہنز پھرٕنج۔

آمہٕ شأش:۔سُہ پھرٕکھ یُس آم آسنہٕ کِنیٕ کھسان چھُ۔

آمہٕ کرٕل:۔ (ورگہٕ) : زأوِیُل اِنسان یا شُر۔ رِکہہ وال ہیوٗ شُر۔

آمہٕ کیوٗم :۔ آم۔ بُمہٕ سپنہٕ ہیوٗ اَکھ کیوٗم یُس أندرَمن منز آسان چھُ۔

آمہٕ لوٗ ڑھ:۔ آمہٕ گیوٗڈ۔ اَکھأ رکس ستیٕ الکہٕ وَلنہٕ آمتیٕ آم۔

آم ۲:۔ [ن۔موٗل: آم <س: آ+ک: م]مےٚ نِش آو۔سُہ آومےٚ نِش۔

آمد :۔[ن ۔موٗل: آمد <ف: آمد]۔یہ اورَے یییہ۔یہ اورَے وُزِ۔

آمد رفت :۔ [ن۔موٗل: آمد رفت <ف: آمدو رفت]یُن گرٕھن۔

آمَن :۔[م۔موٗل: آمَن <س: آمہ+ک: اَن] پھکھ۔گانٹھ ،ہوٗژن پھکھ۔اوم آٚنج مُشک۔

آمَن اَنیٚ :۔ا۔ گانٹھ ٹُکنیٚ۔ پھکھ اُٚن۔ ۲۔ سَخ لکہٕ تھوکہٕ ژارنہِ۔

آمَن نہٕ اُٚن :۔ عامَس اندر نہٕ اُٚن کھٕٹِتھ تھوٗن۔

آماد:۔ [موٗل: آماد <ف: آمادہ]راٗضی۔ تیار (کینٔہہ کرنس پتھ)۔

آمادٕ گژھُن :۔ مانُن ۔ (کُنہٕ کتھِ ،کامہِ بیترِ پٹھ) رأضی گژھُن ۔تیار گژھُن ۔

آمہٕ تاو :۔[ن ۔مؤل: آمہٕ تاو <س: آمہَ+تاپہَ] دَزَن داغ ۔

آمہٕ دۄنٛد :۔[ن ۔مؤل: آمہٕ دَنٛد <س: آمہٕ+دَنتہ] چھِر کٔتھ ۔لوو کٔتھ ۔

آمِژ کوٚکرٕ پٮ۪تٕ گژھنۍ :۔ اَنٛد وأتتھ کأم بِگرِنۍ بنیوومُت چیز اَتھہِ گژھُن ۔

آمہٕ نٔے :۔[م ۔مؤل: آمہٕ نٔے < ک: آمن+اے] بِگرُن ۔خراب گژھُن ۔کھیوٚن لایق نہٕ روزُن ۔ ہوژُن ووتھُن (کھنہٕ چیزَس) کھنہٕ چیزَس مُشک وُژھِمُژ ۔

آمہٕ نُن :۔[ن ۔مؤل: آمَن < ک: آمَن + اُن] ۔ ا۔ژھیٚنتھ پنہٕ سٟتۍ بُتھس رَنگ ڈٔلُن ۔لوسنہٕ سٟتۍ بُتھ سوسُن ۔ ۲۔ہوژُن ،ہوژَن پھکھ ووتھُن ۔

آمٕنیٚگ ٹوٚٹ :۔یُس ہوڈ آسہِ کران ۔ رِکھِ پٮ۪ٹھ لاگُن وول ۔

آمہٕ ہل ۔آمہٕ ہال =آمہٕ ہوٚل :۔مومنیار (سَخ تر بیتر لگنہٕ سٟتۍ) تٕرِ سٟتۍ دَگ ووٚتھنۍ ۔سو دَگ بیترِ یوس شیٚین یا سبٹھاہ تُرُن پونۍ چَنہٕ سٟتۍ دَنٛدن کران چھِے ۔
آمہٕ ہل ہیٚنۍ سَخ ترِ سٟتۍ دگ ووٚتھنۍ ۔

آمُت :۔[ن ۔مؤل: آمُت <س: آ+ک:مُت] ۔ ا۔کُنہٕ جایہِ پٮ۪ٹھ ووتمُت ۔ ۲۔ ترَ دژامُت ۔ یَتھ تازٕ تازَے کلہٕ یا ترَ آسہِ دژامُت ۔(بیوٚل بیترِ) پاکہٕ دژامُت ۔تیار گومُت ۔

آمُن :۔[ن ۔مؤل: آمُن <س: آمہَ+گنٛدَ] بیرٕ سٟتھر یا کپُر دَزنُک مُشک ۔

آمُن اَنُن :۔ ا۔ سبٹھاہ لبکہٕ ژارنہِ یَتھ زِنار ووتھِ (وُچھو آمُن اَنَن تہِ) ۔ ۲۔ گاسہٕ کھیٚنۍ کھیٚنۍ ژٕمیٚنٕ کھوٚر کرُن ۔

آمبر :۔[ن ۔مؤل: آمبر <س: آمہَ+ک:بَر] اوم آسنٛج حالتھ ۔ پوٚپ نہٕ آسنٛج حالتھ نیوٚلے آسنٛج حالتھ ۔

آمبن پٮَ۪ن گنٛڈٕ گنٛڈ :۔ اَپُرٕ ے واٹھ ۔تیٚتھ واٹھ یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ بوٚرٕ وٚسہٕ آسہِ ۔مُشکلی سان کُنہٕ کتھِ اَنۍ مُژ برأبری ۔کھانٛدرِ کس سلسلس منٛز کتھِ کتھِے یٔژ تہٕ طَے نہٕ وُنہٕ کینٛہہ گومُت ۔

آمدٔنی :۔[م ۔مؤل: آمدٔنی <ف: آمدنی < آمدن] کمأیے ۔زی ۔

آم ڈام ۔آمٔب ڈامٔب :۔ (آنٔب ڈانٔب) [ن ۔ مؤل: آم ڈام <ک: ڈامٔب <س: ڈمب+ ک: آم (وَزنہٕ باپتھ) ناپرَہیز ۔سکرے نہٕ کرِنۍ ۔مِ بسکرے نٔے کرَکھ آم ڈام کرکھ بڈی
دود تہٕ بلکھ نہٕ زانٛہہ
(لل دید)

آم ڈام کرُن :- [مؤل: آم ڈم کر]۔ ناپرہیزی کرٕنۍ۔ پرہیزس پتھ نہٕ روزُن۔ سکرے نہٕ کرن۔ حیلہٕ بہانہٕ کرُن۔ ٹال مٹول کرُن۔

آم کوٚٹھ :- [ن۔ مؤل: آم کوٚٹھ < س: آمہَ + گھٹہٕ] ٹھیکھ پاٗٹھۍ پکُن یا قدم بیترٕ کڈُن نہٕ تگُن۔ کوٚٹھۍ نیہکہٕ نَس دٕرٕنۍ۔ کوٚٹھۍ کمزور آسٕنۍ) (گرٛیرِس)

آملُن :- [ن۔ مؤل: آمُل < س: آمہَ + لُن] لاوٕ پھکھ۔ ہوٚژن پھکھ۔ اوم آسٕنۍ مُشکِ وہٕنۍ۔ آمبر گرٛزھن۔

آن :- [م۔ مؤل: آن < س: آجنٛیا یا آگنیا]۔ بُجر۔ تھزر۔ حُکم۔ یختیار۔

آن مانٛنۍ :- کانٛسہِ ہُنٛد یختیار مانُن۔ بیٚیہ ہٕندِس بجرس بروٗنہہ کنہٕ پٔنٛنۍ ہا مانٛنۍ کلہٕ نوٚمراوُن۔

آن مانٛنۍ :- اَکھاُ کس یزتھ کرُن۔ اَکھاُکی ہٕنٛز کتھ مانٛنۍ۔

آنٛنٛد :- [ن۔ مؤل: آنٛنٛد < س: آنٛنٛد] سبھٕھاہ سوکھ۔ سوٚرۆر۔

آنٛنٛدٕ سان :- مزٕ سان۔ فراغژ سان۔

آنٛنٛد گن :- سو کھے سو کھے۔ سوکھ لوٗپُن۔ مِ: آنٛنٛدٕ گنہٕ ٹاٹھ میانے۔

آنٛنٛد بوٗگُن :- سوکھ بوٗگُن۔ مزٕ تُلُن۔ مزٕ ژٕہُن۔

آنن فانَن :- [< ع: آنًا فانًا]۔ یکدم۔ وُچھان وُچھان۔ بزٕ ژٕرٕس منٛز۔

آنے :- [م۔ مؤل: آنے < آنیسَم]۔ پیاوٕ سوزٕنۍ رٕتھ۔ نوشہِ کورِ ہٕندِس پرٕ ژٕنٛس پتھ ہوٚکھ، اوٗدٕر۔ نٔقدتہٕ جنٛس تُنٛد مالیٛن یا واُروسوزُن۔

آنہٕ مانہٕ :- چھلہٕ چھانگر۔

آنہِ مانہِ کرُن :- چھلہٕ چھانگرِ کرُن۔ وَتہٕ نہٕ لاگُن۔ مِ: بتہٕ گرٛدِ نہٕ آنہٕ مانہٕ کرُن۔

آنہِ راسے بانہٕ راسے :- لبلہٕ وانۍ۔ وَچھ ژیٹے۔ وَدَن وان لاگُن۔

آنہٕ ا :- [ن۔ مؤل: آن < ہ: آنہ]۔ اَکھ سِکہٕ ییمیُک قٕمتھ پرانۍ ژور پانٛسہٕ اوس۔ روپیہِ ہُنٛد شُراُہیم حصہٕ۔ پوٚنٛڈ۔

آنہٕ ۲ :- [ن۔ مؤل: آن < ع: آن] وِزٕ۔ ویلہٕ۔ گرٕ۔ مِ: تمہٕ آنہٕ۔

آنۍ :- [< س: آم]۔ اِو۔ اِدٕ کیا۔ پوٚز۔ آنٛکار کرُن۔

آنۍ آنۍ کرُن :- اِو اِو کرُن۔ آنٛکار آنٛکار کرُن۔ (ہزلہٕ سان)

آنٛبرِ بانٛبرِ :- ۳ [وَزنہٕ پٔژھۍ۔ انٛب + س: بھرٛم] جَل جَل۔ ژٕٹۍ ژٕٹۍ۔ چارٕ سان۔

آنٛبرِ بانٛبرِ چھانٛبرِ پیٚنۍ :- چھاُرپیٚنۍ۔ چاراژُن۔

آنٛبرِ بانٛبرِ کھیوٚن :- تھَپہٕ تھوسہٕ کھیوٚن۔

آنٛپہٕ :- [ن۔ مؤل: آنٛپ < س: آپ] پھَل پھٔلۍ بیترٕ ییم جانا وار پننہٕ نبن بچن آپران چھِ۔

آنٛپہٕ دیُٛن :- لوکٹِس پَلالہٕ کرُن ۔ پرٕورِش کرٕنی ۔

آنٛپہٕ ممٛنگُن ۔ آنٛپہٕ منگنہٕ :- ١۔ جاناوار بچہٕ سُند توٗتھ وأہِر تھ کھبن ممٛنگُن ۔ ٢۔ آن مانٛنی ۔ ہار مانٛنی ۔

آنٛپہٕ منگناوُن :- (کھبنہٕ چِنہٕ باپتھ) چھوٗرِ چھوٗرِ کرناوُن ۔ (ورگہٕ پأٹھی) آن مأنی راوُن ۔

آنٛپہٕ گرٛژھن :- پھالس تہٕ پھالہٕ مَرِ منٛز باگ مێژٕسمنٛز تہٕ الہٕ بأنٛی وایِنٛس قأبِل نہٕ روزٕنی ۔

آپٛھرِ تھاپٛھرِ :- آنٛبرِ بانٛبرِ ۔ تھأرِسان ۔ چھأرِسان ۔ چارٕسان ۔

آنٛتم روز :- [م ۔ مٕوٗل: آنٛتم روز < س: آنٛترم + روگم < رُج] کھبنہٕ رٕوٗگ، سو بِمأری یتھ اندر بوچھہِ تہٕ بوچھ لگہِ ۔ (روز، گِیہٕ بِمأری ۔ آنٛتم گِیہٕ اَندرمَن ہنٛز، توٕکنی گو آنٛتم روز، أندرمَن ہنٛز بِمأری تہٕ)

آنتہٕ (أنتہٕ) :- [مٕوٗل: آنتہٕ/ أنتہٕ < س: آنتہٕ] ۔ توٗہ تمبلی ۔ بےٚ صبر، بےٚ تاب ۔

آنتہٕ گرٛژھن :- (بےٚ تأبی کِنی) تہٕ ژھانٛڈُن یہ تہٕ اَتھس منٛز یتھے ہیکہِ ۔

آنٹہٕ وانٛٹھ :- [ن ۔ مٕوٗل: آنٹہٕ وانٹ] أندرم ۔ بوس بیترِ ۔

آنٛٹھ :- [ن ۔ مٕوٗل: آنٹ] کاہ وٕٹ، یہ چھہٕ ژٕری پأٹھی بێین لفظن ستی میٛلتھ یوان وَننہٕ ۔ م: آنٹہِ کھسُن ۔ آنٹہِ یُن بیترِ ۔

آنٹہِ کھسُن :- أچھ ٹٔلِیُن ۔ کاہ وَچہٕ تَل ٹھیکھ نیرُن ۔ مَنٛس بہُن ۔ فِکرِ کھسُن ۔

آنٹہِ یُن :- فِکرِ کھسُن ۔ مَنٛس بہُن ۔ أچھ ٹٔلِیُن ۔ کاہ وَچہٕ تَل ٹھیکھ نیرُن ۔

آنٛچ، آنٛچھ :- [ن ۔ مٕوٗل: آنٛچ < ہ/ا: آنٛچ < س: ارٕچس] بدلہٕ ۔ اِنتقام ۔ قِصاص ۔

آنٛچ ہورُن :- بدلہٕ ہێوٗن ۔ اِنتقام ہێوٗن ۔ قِصاص ہێوٗن ۔

آنٛچار :- [ن ۔ مٕوٗل: آنٛچار < ف: آچار] سُہ چیز بیترِ یتھ کھبنہٕ باپتھ ژوکہٕ آسہِ کھورمُت ۔

آنٛچار برٕہُن :- ١۔ خُمب کھارُن ۔ ٢۔ کھبنہٕ باپتھ گُنہِ چیزس (مُجہٕ، گوگجہٕ گنٛڈِس گازرِ بیترِ) ژوکہٕ کھارُن ۔ ٣۔ (ہزلہٕ پأٹھی) پیٛوٕٹھس پیٹھ کھێوٗن ۔ کھێنےٚ تہٕ کھێنےٚ کرُن ۔ ۴۔ أتی تھوٗن ۔ یٕژ کالس ٹلِتھ تھوٗن ۔

آنٛچار کھالُن :- اَکھ أکِس پێٹھ سٕتِتھ برُن ۔ ژێلِتھ برُن ۔ خُمبہٕ کھارُن ۔

آنٛچار نوٗٹ :- سُہ نوٗٹ یتھ منٛز آنٛچار برٕنہٕ ییہِ ۔ آنٛچار برٕتھ نوٗٹ ۔

آنٛچار نوٗٹ أکِس کھوٚت تہٕ بێیس ہوٚت :- یہ چھِ تتھ پێٹھ وَنان ییٚلہِ سدٕتھ پانٛس تام آسنہٕ ۔

آنٛچہِ مار :- [ن ۔ مٕوٗل: آنٛچہِ مار < ک: أنٛٹھ < س: اَشٹہِ + س: مار] لوکُٹ شُر ۔ کمزور شُر ۔ بِمار شُر ۔

آں دَفتر گاوخورد :- سو کتھ موکلییہ ۔ سُہ مامِلہٕ گو ختم ۔

مُ: تم گورِ گیہِ دود کِنتھ ۔

آنحضرتؐ :- [ن ۔ مؤل: آنحضرتؐ < ف: آں + ع: حَضرۃ] حضرتِ محمّدؐ ۔ پأغمبرِ اسلامؐ ۔

آنکار :- [ن ۔ مؤل: آنکار < س: آم + کار] مانُن ۔ اِو کرُن ۔ اِدِ کنیا وَنُن ۔ یقرار ۔

آنکار کرُن :- مانُن ۔ یقرار کرُن ۔

آنگُن :- [ن ۔ مؤل: آنگن < س: آنگنہٕ] لرِ بروٗنہہ کنِج یا پتہٕ کنِج زمین ۔

آو ا :- [ن ۔ مؤل: آو < س: آ + ک: و] سُہ ووت یوٚت ۔ بیٚیہِ جایہِ پیٚٹھ ووت ۔

آوتھ پاوتھ :- یُن گژھُن ۔ آمد رفت ۔

آون جاوَن :- یِنہٕ گژھنُک خرچہ ۔ یِہ یِنَس گژھنَس لگہِ ۔

آو آو :- کانٛسہِ ہِنٛدِ یِنُک تون تون یا شوٗوے ۔ یِنُک پرتو ۔

آو بیٹھ :- یُن تہٕ بِہُن ۔ یِتھ بِہُن ۔ یُن گژھُن (آسُن)

آو جاو برابرٕ ے :- نفع نوقصان برابرٕ ے ۔ نفع نوقصانُک نہٕ کانٛہہ پرواے ۔ سوٚن دوگُن نہٕ وُچھُن ۔

آو جاو نہٕ بوزُن :- پتھ بروٚنٛٹھ نہٕ وُچھُن ۔ کانٛہہ وایہِ نہٕ کرُن ۔

آو گو :- بیٚین ہُنٛد یُن گژھُن ۔ پژھبن وژھبن ہُنٛد یُن گژھُن ۔

آونہٕ اوڈ گونہٕ ڈوڈ :- وُنہِ سپدُنہٕ کہنی ۔ وُنہ چھنہٕ کیٚتھے ۔

آو ۲ :- [ن ۔ مؤل: آو] اکہِ قسمُک کچھ یُس دانٛبس ووتلنے چھنہٕ دِوان تہٕ نہٕ چھُ چاروایَن گاسہٕ بدلہٕ لگان ۔ اُو

آوٹھ :- [م ۔ مؤل: آمٹ < س: آوِشٹہٕ] ۔ آورُن، تھپھ گژھنی ، رٹُن ، تصرُف ۔

آورد :- [ن ۔ مؤل: آورد < ف: آوَردَہ] ۔ ۱ ۔ یوسہٕ کتھ نہٕ أندرٕ وُزِ ۔ ۲ ۔ (تنقیدس منٛز) زورٕ زارٕ بنوومُت شار بیترٕ ۔ م: آمد ۔

آوَن :- ۱ ۔ ناوِ ہِنٛدِ نمہٕ ژٕکھرِ ہُنٛد زوٚد یتھ رز بیترِ چھِ گنٛڈان ۔ ۲ ۔ ریڑ یا ٹانگہٕ ہکرُک منٛزیم گولُر یتھ منٛز دُرٕ چھُ پھٔسِتھ آسان ۔

آوارٕ :- [مؤل: آوار < ف: آوارہ] ۔ دَربدری لد ۔ وَنہِ راوُل ۔ پریشان حال ۔ یُس ہُکہِ وَتہِ وَتہِ پھیران آسہِ ۔

آوارٕ گرد :- [مؤل: آوارٕ گرد < ف: آوارہ + گرد] ۔ دَربدری ۔ دَربدری لد ۔ وَنہِ راوُل ۔ وَتہِ وَتہِ (بیٚکار) پھیرن وول ۔

آوارٕ گردی :- دَربدری ۔

آواز :- [م ۔ مؤل: آواز < ف: آواز < س: آوادیہٕ یا آواچ] ۔ ۱ ۔ صدا ۔ کڑکھ چکھ ۔ ۲ ۔ ناد ۔ آلو ۔

آواگون (آواگمن) :- [ن ۔ مؤل: آواگون < س: آگن + گمن ۔ آوگمنہٕ] ۔ ۱ ۔ یُن گژھُن ۔ اَتہٕ گتھ ۔ پتہٕ گژھ ۔ زیوٚن مرُن ۔ اکہِ زٕنمہٕ پتہٕ بیٚیِس زٕنمس یُن ۔ زٕنمہٕ زٕنمہٕ یُن ۔ پونرزنم ۔

آواہَن :- [ن۔مؤل: آواہَن >س: آواہَن]ناد لایُن۔ بُلاوُن۔ پانَس نِش انُن (تمہِ ساتہٕ یوان وَننہٕ ییلہِ غائبہٕ پیٹھ کانٛہہ پانَس نِش انَن آسہ۔

آوِژاٗر :- [م۔مؤل: آوِژار]۔اٗوکڈٕنچ ننٛبد۔ گوڈٕنچ ننٛبد۔لتہٕ ننٛبد۔

آوِر :- [م۔مؤل: آوِژار]۔ ا۔ ہینہٕ یُن۔ گیر گرٛژھن۔ م: تَس گیہِ آوِر۔ ۲۔ سو یوسہٕ گیر آسہِ گاٚمژ، وَلنہٕ آسہِ آمژ، ہینہٕ آسہِ آمژ۔ ۳۔ کُنہِ کامہِ لٔجمژ موکُج نہٕ۔

آوِر پاوِر :- کتہٕ گیٚوٗر۔ کُنہِ منٛز ہینہٕ یُن۔ کلہِ پھرٕنس نہٕ وار آسُن۔ ژٕلہِ نَس نہٕ وَتھ روزٕنی۔ م: تَس چھےٚ آوِر پاوِر گاٚمژ کلہِ پھرٕنس تہٕ چھُس نہٕ وار۔

آوِرتہٕ واوِر کرٕنی :- الکنہٕ تہٕ وَلنہٕ یُن۔

آوَرَن :- [م۔مؤل: آوَرَن >س: آوَرَن]۔ا۔ گیرٕ۔ گیرِ ترٛاوُن۔ وَلُن۔ ۲۔ اُڈُرن کُنہِ کامہِ لاگُن۔

آوِرُن :- [ن۔مؤل: آوِر >پرٛاکرت: آوَر >س: آ+وِرٕکہ]۔ا۔ سورٕے پانَس تل تھوٗن۔ موکُل نہٕ تھوٗن۔ گیرس منٛز رَٹُن۔ پننہٕ نِس تختیارس یا پننہٕ نِس اتھس تل رَٹُن۔ ۲۔ اُڈُرن۔ کُنہِ کامہِ لاگُن۔

آوِریَر :- [>س: آورِ+ک: -یَر]مصروٗفی یتھ کُنہِ کامہِ منٛز لگتھ آسُن۔ پرٛتھ انٛدٕ وَلنہٕ یُن۔

آوِریٚنی :- [م۔مؤل: آوربن >س: آورِ+ک:اِنی] ژھٔنٛتا۔

آورٕینہٕ بَل :- شُمشان۔ سو جاے یتہٕ موردَن زالان چھہٕ۔

آورٕینہِ مۆنٛڈ :- تمہِ زٕنی مۆنٛڈی یمہِ ژھٔنٛتا یہِ لاگان چھہٕ۔

آوِسَن :- [م۔مؤل: آوِسَن >س: اَوسان]۔ وُسی پننہٕ چھہِ حاژمنٛز آسُن۔ تیٚتھ آسُن زِ کُنہِ تہٕ ساتہٕ ہیکہِ پتھر لاینہٕ یتھ گذریٚومُت آسُن۔

آوِسُن :- [ن۔مؤل: آوس >س: اَوسان]۔ وُسی پننس تیار آسُن۔ وبسرُن۔ ترٛژھِ حاژمنٛز آسُن زِ کُنہِ تہٕ وِزٕ ہیکہِ وُسی پتھ۔

آوِلُن۔ آوُلُن :- [ن۔مؤل: آوُلُن >پرٛاکرت: آولنہ >س: آ+وَلنہٕ]۔ا۔ آبہٕ چکر۔ وَسہٕ وِنس آبَس منٛز کُنہِ جایہِ گرٛاے کھسنہٕ سٟتی آب چکرس منٛز آسُن۔ ۲۔ نیٚل تہٕ تیل پھیرُن۔

آوِلِنس منٛز ہینہٕ یُن :- (غمَن تہٕ فِکرن منٛز) گیر گرٛژھن۔ وَلنہٕ یُن۔ دولابَس پھسُن یتہٕ نیرُن کرٛژُٹھ باسہ۔

آوُر :- [ن۔مؤل: آوَر >پرٛاکرت: آوَر >س: آوَر] ا۔ کامہِ منٛز لوٗگمُت۔ موکُل نہٕ۔ ۲۔ وَلنہٕ آمُت۔ گیٚو رمُت۔ ہینہٕ آمُت۔

آوُر گرٛژھن :- موکل نہٕ روزٕنی۔ کامہِ منٛز لگُن۔ کُنہِ منٛز ہینہٕ یُن۔ گیر گرٛژھن۔

آویز :- [مؤل: آویز >ف: آویزہ] کاٛنسہِ تل۔ کاٛنسہِ پیٹھ پیٚومُت۔ کاٛنسہِ الونٛد گومُت۔ م: سو چھا

کأنٛسہٕ آویزٕ۔

آورِسوٗس تہٕ پاورِسوٗس:- تباہی۔ وأرأنی۔ ناش۔ (یہِ چھُ اکھ وۄہو)۔

آہ ا:- اکھا۔ کینٛژھا، کانٛہہ (یہِ چھُ اکھ پۄت لۄگ) م: کُراہ، شُراہ، پیٚوٚنٛتاہ، رژھاہ بیترِ۔

آہ ۲:- [م۔ مۄل: آہ < س: اہہ = ف: آہ]۔ وۄش۔ اِنٛہراے۔

آہِ سَر:- [ن۔ مۄل: آہِ سَر < ف: آہ+سَر=س: شِرَہ] دوکھِ لدِ سَند وۄش۔ بَد دُعا۔ وۄہو۔

آہ کڈُن:- وۄش ترٛاوُن۔

آہ و زأری:- [م۔ مۄل: آہ زأری < ف: آہ و زأری]۔ نالہ تہٕ فِری یاد۔ وَدَن باکہٕ۔

آہستہٕ:- لوتہٕ۔ وارِ وارِ۔ سۄت۔ سۄپ۔

آہم:- [مۄل: آہم < ک: آ+کھَم < س: آ+ک: ہم < کھَم] ژٕ آکھ مےٚ نِش۔ ژٕ آکھ میانہٕ باپتھ۔

آہَم تہٕ اوٚنتھَم کیٛا یمہٕ یَے تہٕ کھیٛاوٕ ہم کیٛا:- یہِ چھُ تِمِس ژٔنِس متلق وَنان یَس رَٹنِسے ہال آسہِ تہٕ دِچ آسبس نہٕ شیٚکھا کینٛہہ۔

آیہ ہم:- ژٕ آیکھ مےٚ نِش۔ ژٕ آیکھ میانہٕ باپتھ۔

آہَن:- [< س: آم] اَدِ کیٛا، اوٚ۔ یہِ چھُ بروٗنٛہہ لۄگ۔ م: آہَن با، آہَن سأیترِ۔

آہَن با:- اَدِ با۔ بوے ژٕ أنتھ کأنٛسہٕ مَردَس آنٛکارِ وِزِ وَننہٕ یوان۔ کُنہِ کُنہِ چھِ بَس برابر مَردَس تہٕ آشکارِ پأٹھی وَنان۔ یہِ چھِ کُنہِ کُنہِ مُسلمان آشکارِ پأٹھی زَنانَن تہٕ وَنان۔

آہَن ہٕژ:- اَدِ ہٕژ۔ بیٚنہٕ برابر ژٕ أنتھ یوان کأنٛسہٕ آنٛکارِ وِزِ وَننہٕ۔

آہَن حض:- حض چھُ حضرت لفظُک ژھوٚٹ۔ اوٚ جناب۔ اوٚ حضرتھ۔ (یِژ تہٕ سان آشکارِ وِزِ مُسلمانس وَنان)۔

آہَن دیٚدی:- آہن موج۔ پنٛنہٕ کھوتہٕ سبٹھاہ زِیٹھِ زَنانہِ کُنہِ کتھِ بیترِ پیٹھ آنکار کرنہٕ وِزِ وَنان۔

آہَن سأ:- اَدِ سأ۔ پانس برابر تہٕ پنٛنہٕ کھوتہٕ زِٹھس یِژ تہٕ سان کُنہِ پیٹھ آنکارِ پأٹھی وَنان۔

آہن مہرا:- مَہر اچھُ مہاراج، لفظُک ژھوٚٹ۔ اَدِ کیٛا مٔہرا۔ (یِژ تہٕ سان آنکارِ وِزِ ہٕنٛزس وَنان)۔

آہن مأج:- آہن دیٚدی۔ پنٛنہٕ کھوتہٕ سبٹھاہ زِیٹھِ زنانہِ کُنہِ کتھِ بیترِ پیٹھ آشکار کرن وِزِ وَنان۔

آہنی:- اَدے۔ اَدِ کہے۔ پانس ؤستھ، پانس برابر تہٕ تَس زَنانہٕ ستی تہٕ کُنہِ کتھِ پیٹھ آنکار کرنہٕ وِزِ وَنان یَس ستی سبٹھاہ پانیارآسہِ۔ مثلن ماجہِ ستی تہٕ۔

آہنوٗ/ آہنوٗ:- اَدا۔ اَدِ کہو۔ پانس برابر تہٕ پنٛنہٕ کھوتہٕ ؤستھ مردَس یقرار کرنہٕ وِزِ وَنان۔ یِژ تہٕ سان کأنٛسہٕ زَنانہٕ کُنہِ پیٹھ آنکار کرنہٕ وِزِ وَنان۔

آہَن داغ:- [< ف: آہَن = س: ایَہ + ف: داغ =

پڑاکرت: داکھ] آبَس شیٖیشتر ژِھنی کرُن یُتھ بمارس وَیہ وُن گژھہِ۔

آہار:-[ن۔مؤل: آہار<س: آہارَ] کھین۔ کھین چَن۔

آہار کرُن:- کھیوٚن۔

آہوٗ:-[م۔مؤل: آہوٗ<ف: آہو]۔ روٗسی گٹ۔ ہرَن۔

آے ا:-[مؤل: آے<س: آ+ک:ے](تم) وأتی۔

آے ۲:- [م۔مؤل: آے <س: آیہَ] وأنٛس زِندگی۔ عُمر۔ زٕ ہٕٹھ عُمر۔

آیہ پیوٚن:- زاتکھ واتکھ وُچھِتھ شُری ہنٛزِ وأنٛسہٕ ہُنٛد اَند اِز لگاوُن۔

آیہِ دوٚر:- لسُن لایق۔ یَس سبٹھاہ وأنٛس آسہِ۔ پوشہِ وُن

آیہِ زیوٚٹھ:- یَس زٕ ہٕٹھ وأنٛس آسہِ۔ یَس زٕ ہٕٹھ عُمر آسہِ۔ یُس واریاہ وأنٛسہِ آسہِ۔

آیہِ سوٚت:- یَس زیوٚٹھ آے آسہِ۔ یَس زٕ ہٕٹھ عُمر آسہِ۔ یُس واریاہ وأنٛسہِ آسہِ۔ (یہِ چھُ یوان أہی کرنہٕ وِزِ وَنہٕ)۔

آیہِ سوو:- ا۔ یُس واریاہ وأنٛسہِ آسہِ۔ یَس واریاہس کالس زِندٕ آسہِ روزُن۔ یَس زٕ ہٕٹھ وُہر آسہِ۔ یَس زیوٚٹھ آے آسہِ۔ ۲۔ نبر روٗگ، روٗگہِ روٗس۔ اۆرتہٕ دوٗر۔

آیہِ گبو:- ہوَن گرِتھ پتھ گُن روٗ دمُت گبو۔ دپان چھِ یہِ کلس متھنہٕ پتھٕ زٕ ہٕٹھ عُمر آسان۔

آیُر بَل، آیُری بَل:- آے تہٕ بَل۔ وأنٛس تہٕ

اَر بر دَر بر۔ (یہِ چھِ أہی بیتر کرنہٕ وِزِ وَنان، م: گژھہ ژٕ ے آیُری بَل)۔

آیُر دا:- [ن۔مؤل: آیُر دا<س: آیُر دا= وأنٛس دِوُن]۔ گُنڈِتھ وأنٛس۔ عُمر (ذاتکہِ واتکہِ موٗجوٗب)۔

آے کا پھَن:- زٕ ہٕٹھ عُمر مگنٛی سبٹھاہ وأنٛس پٕژھنی۔

آے لُبُن:- وأنٛس پڑاوُنی۔

آے ہُرُن:- وأنٛس ہُرنی۔ وأنٛس زاٹھنی۔ (یہِ چھےٚ أہی تہٕ)۔

(رُمہٕ ریٚشن) آے:- سبٹھاہ زٕ ہٕٹھ وأنٛس۔

آیَس:- [س: آ+ک- یَس]۔ ا۔ بہٕ وأژس۔ ۲۔ تَس آیہِ سو۔ وأژس (بروٗنہہ گُن)۔

آیَس تان:- (ن۔مؤل: آیَس تان<س: آیہ+ستھان] کلچ تال۔

آیگھ:- [<س: آ+ک- یکھ] سو آیہِ تمن نِش۔ ژٕ وأژکھ مےٚ نِش۔

آیَندٕ:- [ن۔مؤل: آیَند <ف: آیندہ] بروٗنہہ کالک۔ بروٗنہہ گُن۔ پتنہٕ وأرِس وقتس منٛز۔

آیا:- [مؤل: آیا<ف: آیا] دپو۔ خبر۔ ئلی کہِ۔ سَنا۔

آیہ ا:- (آیت)[ن۔مؤل: آیہ <ع: آیۃ]۔ قرآنِ شریفُک پوٗر جُملہٕ۔ وقفہٕ ہاوَنک نِشانہٕ۔

آیے کریم:- قرآنِ شریفُک پوٗر جُملہٕ۔

آیہ ۲:- [س: آیۂ]۔ (پانس) سِدٕ۔ پننہٕ حسابہٕ

تھوومُت ۔ پئنہِ وارِ وہتارِ تھوٚومُت ۔ نِشانہٕ
مؤجوٗب ۔ نِشانہٕ ۔

آیہِ آیہِ بأگرُن :- فرق کرٕنۍ ۔ راے کرٕنۍ ۔
توصُف ورتاوُن ۔ پئنہِ وَتہِ ہنٛدٕ بن بأگرُن ۔

آیہِ دار :- وارُل ہتھی یار ۔ تیُتھ ہتھی یار ییُس
اَتھس اَندر ہیکہِ یِتھ ۔

آیہِ کرُن :- ۱۔ نشانہٕ کرُن ۔ پانَس سدٕ تھوٗن ۔
۲۔ پانَس کیُت تھوٗن ۔

آیہ گژ، آیہ۔آمادگی :- کینٛہہ کرنہٕ باپتھ تیأری تژھ حرکژ
ییوٚ سٕتۍ کینٛہہ کرنہٕ باپتھ کأنٛسہِ ہنز آمادگی باسہِ ۔

آیہِ ناوُن :- سِیہِ راوُن ۔ سیٖز راوُن ۔

آیہِ وَن :- آیہ کرُنچ کأم ۔

آیہِ وُچھُن :- نِشانہٕ وُچھُن ۔ وُچھُن زِ پانَس سیوٚد
چھا ۔ یہِ وُچھُن زِ کمہِ حسابہٕ چھُ ۔

آیہِ وُن :- سیٚد سیوٚد نِشانہٕ کرُن ۔ آیہِ کرُن ۔
پانَس کُن سیٖز راوُن ۔

آیہِ تَن :- [ن ۔ مؤل: آیہِ تَن < س: آیہِ تَن] ۔ پیٚش
کش ۔ پُشرِتھ (تھوٗن) کأنٛسہِ کینٛہہ کرنَس
کیُت یختیار دیُن ۔

آیہِ تھر، أتھر بن :- سو رز یوسہ یٖپٕچہِ سٕتۍ داندس
گردَنہِ تلٕ چھےٚ رگنڈنہٕ یوان ۔ متہٕ رٕڈ ۔
جوترٕ ۔ متلرٕ ۔

آیژار :- [ن ۔ مؤل: آیژار < ف: آویز+ک۔آر]

آویز آسُن ۔ ماتحت آسُن بیےٚ ہنٛدِس اَتھس
تل لوٚگمُت آسُن ۔

آیہِ وَم :- [< س: آ+ک: یہ+وَم] توٚہۍ اُومےٚ نِش ۔

آیر :- [ن ۔ مؤل: آیَر < ک: آیہ+اُر/ < س: آبھیرَ]
شِکأرۍ ۔ نِشانہٕ باز ۔

آیر ہأنز :- سُہ ہأنزیَس شِکار تہِ آسہِ کران ۔ یُس گاڑ
تہٕ جاناوار بیترِ رٹِتھ گُذارٕ آسہِ کران ۔ وُٕسۍ پایہِ
شِکأرۍ ذاتھ ۔

آیوٚت :- [ن ۔ مؤل: آیُت < س: آیَت] ۔ بیٚیس
تل آسُن ۔ بیٚیس تل روزُن ۔ بیٚیس تام آسُن ۔
بیےٚ ہنٛدِس یختیارَس تل آسُن ۔ پرٲدٕ بن ۔

پانہٕ آیوٚت :- سُہ یَس پانٕسے تام آسہِ ۔ یُس کینٛہہ
کرنَس منٛز آزاد آسہِ ۔ پانہٕ یختیأری ۔

آیوو :- [< س: آ+ک: یوو] ۔ سُہ واژوویوٗر ۔

آیود :- [ن ۔ مؤل: آیود < س: آیُدھ] ہتھی یار ۔
مارنُک سامانہٕ ۔

آییے، آییہِ :- [< س: اَ+ییے] ۔ تمہ واژأے ۔

أ

أبید ۱ :- [ن ۔ مؤل: أبید < س: اَ+بھیدہ] ۔ ییٚنٛز
رٕرژھر، بینبرنہٕ آسُن ۔ پانہٕ نیٲر ۔ وو پرأزی نہٕ
بوزٕنۍ ۔

أبید ۲ :- [م ۔ مؤل: أبید < س: اَ+بھیدہ] تمہٕ روپیہ

یمہٕ میکھلہِ مہراز ہِندِس بیکھیایہ تھالَس منز
ترٛاونہٕ چھےٚ یوان۔

أبِد تھال :- [<س: اَبھید+ ہِستھالہ]۔ میکھلہِ مہراز
سُنٛد بیکھیایہ تھال۔ یَتھ منز سہٕ أبِد رٹان چھُ۔

أبِد ویلہٕ :- [<س: اَبھید+ ویلا] أبِد ترٛاونچ وِز۔

أبِد ترٛاوُنۍ :- میکھلہِ مہراز ہِندِس تھالَس منز
روٗپیہ بیترٕ ترٛاونہٕ۔

أبِ یأر۔ أبِ یأر :- [م۔ مؤل: أبِ یار <ف+ آب+
ک: یار] سخ رؤدٕ رؤد یہِ ہُنٛد وَق۔ سہٕ وَق
ییٚلہِ سخ رؤدٕ رؤدٕ دٕ آسہِ۔

أبلَکھ :- [مؤل: أبلک]۔ سوٗی نہٕ کوٚرمُت۔ سوٗی نہٕ
گومُت (چار ووے تہٕ جاناوار بیترٕ)۔ غأر
موہذب۔ یُس نہٕ تہذیب آسہِ (اِنسان)۔

أپیٖل :- [م۔ مؤل: أپیٖل <اَنگ، اپیل appeal۔
ا۔ کُنہِ فأصلَس برخلاف عرضی (یوسہٕ فأصلہٕ
کرن وألِس کھوتہٕ تھدِس حاکمَس دِنہٕ یوان
چھےٚ)۔ ۲۔ سہٕ کاغذ یَتھ پیٹھ یہِ عَرضی لیٚکھتھ
آسہِ۔ ۳۔ درخاس مِ: چَنٛدٕ خاطرٕ أپیٖل کرٕنۍ۔

أتۍ :- [<س: اَتَر] أتھِ جایہٕ (یوس نظرِ تلے آسہ)۔
أتِنَس۔ أتہٕ تھے۔

أتۍ وأری بچھِ نَے میانہِ أچھ مہٕ وُچھِ نَے :- یہِ
چھِ تیلہٕ وَنان ییٚلہِ کانٛہہ کانٛسہِ مَدد کرِنہٕ بدل سختی
اَندرترٛاوِ۔ یہِ چھُ سدارامنس زنانہٕ کتھس اَندر

سرُپھ ترٛاونس پیٹھ وَننہٕ آمُت۔

أتۍ نَس، أتۍ نٕے :- أتہٕ تھے۔ أتھی، أتۍ نَس۔
أتھی جایہِ۔ تتھی جایہٕ۔ یوسہٕ خبرٕ چھےٚ۔

أتھر :- [م۔ مؤل: أتھر]۔ ا۔ اَکھ کیوٚم یُس مُنٛلی پکو
کھوان چھُ۔ ۲۔ سہٕ یُس کتھِ رَژِ رَژِ وأتتھ
آسہِ۔ پیوٚم۔ مِ: سہٕ چھُ أتھر۔

أتھر لٔگنۍ :- (مُنٛلِس۔ پأٹِس بیترٕ) أتھرِ کیوٚم
لٔگُن۔ وَرگہٕ: دوتہٕ دوتہٕ گرٛشُن۔ (زُوس)
پَزٕین گرٛشُن۔

أتھرِ بُزۍ :- أتھرِ کھیوٚمُت۔ یَتھ أتھر لٔج مژ آسہِ۔

أتھرِ کیوٚم :- أتھر۔ اَکھ کیوٚم یُس پلوٚن دوتہٕ
دوتہٕ چھُ کران۔

أتھر ٹکھ :- کُنہِ پلوس أتھرِ ستۍ گومُت گوٚد بیترٕ۔

أتھرِ لد :- ا۔ یَتھ أتھر لٔج مژ آسہِ۔ یہِ أتھرِ
کھیوٚمُت آسہِ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) یُس
دؤنژھ دِوان آسہِ۔ اپھری لد۔

أتھی :- یُس یہِ چھُ تتھی۔ وُچھو ''اَتھ'' تہٕ۔

أٹ :- [م۔ مؤل: اَٹ]۔ ا۔ گیٖڈ۔ ۲۔ سِٹرک یا
پیرک بیترٕ بوٚڈ گیوٚڈ۔ ۳۔ ژوے۔

أٹ کرٕنۍ :- ژوے کرٕنۍ۔ یکہٕ وَٹہٕ سمتھ کانٛسہِ
خلاف روزُن۔

أٹل کرٕنۍ :- اَٹہٕ وازِ سُنٛد کار کرُن، موٚزٕ رِوازٕ نیٖن۔

أڈٕ أڈٕ :- [مؤل: اَٹ <س: ہٹ]۔ کھر کھاو۔ جایہ

جایہ تہٕ دِیشہ دِیشہِ ، پھرناوی پھرناوی (مَنٛدٕ چھاونہٕ باپتھ)۔

أڈُ أڈُ کڈُن :- (مَنٛد چھاونہٕ باپتھ کانٛہہ)۔ جایہ جایہِ تہٕ دِیشہِ دِیشہِ پھرناوُن۔ کھر کھاوکرُن۔

أڈُ أڈُ نیرُن :- وَتہِ وَتہِ مَنٛدٕ چھاونہٕ یُن۔ بُتھ ہاوُن لایق نہٕ روزُن۔

أجی ٹَن :- [ن۔ مؤل: أجی ٹَن < اَنگ : ایڈجوٹنٹ (Adjutant)]نأیب۔ مدد گار۔۲۔ فوجُک اَکھ افسر یُس کرنألس تہٕ جَرنألس بیترِ مَدد چھُ کران۔

أجدَر (أچھدَر) :- [ن۔ مؤل: أجدَر/أچھدَر < ف: اَژدھا]۔ اَکھ قِسمُک، بۄڈ سَرُپھ یُس بڈِ بڈِ جانورن نال وَلان چھُ تہٕ نٮ۪ٛنگلان چھُ۔ أجداہ۔

أچھ :- [م۔ مؤل < س: اَکشہِ۔ پڑاکرِت: اَچ چھ]۔ وُچھنُک یٔنٛدرِ ے۔ لوٚیہِ (م: وُچھان وُچھان لوٚسم لوٚیے)]۔ (نُنٛدریوٚش)

چٔشمہٕ۔ جِسمُک سُہ اَنگ یٮ۪ٛمہِ سٟتۍ وُچھان چھِ۔

أچھَن اَنہٕ گوٚٹ گرٛھُن :- کہنٛہ نہٕ بوزنہٕ یُن۔

أچھَن اوٚنگجہِ ٹسنہِ :- ٹٔلی ژھوٚنی۔ یورٕ ے زِیر زِیر دِتھ کانٛہہ ہُر پیٹھ واتناوُن۔

أچھَن بوٚچھ :- اَپز بوٚچھ۔ مأل آسنے کیٛنہہ کھنٛبُک ہَوس گرٛھُن۔ ٹٔلی ہَوس گرٛھُن۔

أچھَن بروٚنٛہہ کنہِ نہٕ ژرُن :- پانَس نِش نہٕ ژألُن۔ پانَس نِش نہٕ روزنہٕ دیُن۔ پانَس نِشہِ دوٗر کرُن۔

أچھَن پَچہ :- سوٚن ووگُن نہٕ بوزنہٕ یُن۔ ژھوکھ۔ کاڈِ بن کھسُن۔ بیٚیہِ سِنٛدِ یز تٔگ نہٕ خیال کرُن۔ أچھ پھیرِتھ گرٛھنہٕ۔

أچھَن پَچہ پھیُر :- أچھَن منٛز نہٕ آب روزُن۔ بلکل اَبدلُن۔

أچھَن پَچہ پھیُر گرٛھُن :- لحاظ نہٕ روزُن۔

أچھَن پانٛ کھارُن :- پان شِگہ ناوُن۔ ٹٔلی لۄکن ازروُن انُن۔

أچھَن پٔٹ دِنی :- أچھَن تھوٚپ دیُن۔ کُنہ کتھہِ أچھ ٹوٗنہِ۔

أچھَن پیٹھ کھسُن :- لُکن ہٕنٛزن نظرن منٛز شِکنُن۔ تیٚتھ کیٛنہہ کرُن زِ لۄکن یِیہ ازرُون۔

أچھَن پیٹھ کھألُن :- تیٚتھ نوٚن نیرُن یانوٚن کڈُن یٮ۪ٛمہِ سٟتۍ پھٕٹِتھ نیرِ۔ دِشہِ راوُن۔ شِگہ ناوُن۔

أچھَن ترٛیشِ :- ہَوَس۔ لالچ۔

أچھَن زوٗن لٔگنی :- أچھ لوسمٕژ ہِشہِ باسنہِ۔ (کانٛسہِ پیاران پیاران) أچھَن ہُنٛد گاش سوٚتُن۔ أچھ دَرس لگنہِ۔ لِیہ لوسنہِ۔

أچھَن سکھ ژھٔنی :- وُچھو ''أچھَن کٔچھ ژھٔنی'' ۲۔ وُچھان وُچھان کانٛہہ چیز نٔیُن۔ ۳۔ مَنٛد نٮ۪ٛن

ژوٚرسپدنی۔

أچھن کچھ ژھنُن:- بروٚنہہ کنہِ دوکھ دیُن۔
بیٚیس اَنیُو ژھنتھ کینہہ کرُن۔

أچھن کرٛڈُن:- أچھن آب وسان روزُن یالِگ
یوان روزِنی۔ ہَر ہمیشہِ أچھ دوود روزُن۔ أچھن
اوٚش وَسان روزُن۔

أچھن کھسُن:- ژھوکھ آسُن۔ نشہِ کھسُن۔

أچھن متھن:- (کانٛہہ چیز) کم أستھ مولُل زانُن۔
غنیمَتھ زانُن۔

أچھن منز نہِ آب روزُن:- أچھن پَچہِ پھیُر
گژھن۔ لحاظہِ نہِ روزُن۔

أچھن میٛژ پیٚنی:- دَفناونہِ یُن۔ دۆ براونہِ یُن۔
وُڈراونہِ یُن۔

أچھن ہُند گاش آسُن:- سبٹھاہ ٹوٹھ آسُن۔

أچھو کڈُن:- أچھن پیٹھ کھسُن۔

أچھو کھوریو ہاوُن:- (پرٛتھ رَنگہِ) اِشارِ دیُن۔
ژینوٚنی دِنی۔

أچھو کھوتہِ تہِ کوٚٹھی دوٚر:- یُس یوٚت رِشتَس
منز نکھہِ آسہِ سُہ چھُ تیوٚت پٔنُن۔

أچھو منٛز پان کڈُن:- لوٚکن پٔنی کھُر کرِنی۔
دُشمنُت مولی ہیوٚن۔

أچھن منز سورمہِ کڈِتھ نیُن:- بروٚنہہ کنہِ تتھہِ
پأٹھی کینہہ ہیتھ ژلُن زِ شُبرِ نے تھوی زِنہِ۔

أچھن پَرِدِ(ا) ٹور:- ا۔ أچھن ہُند ٹھوٚر۔
۲۔ أچھن بیوٚٹھمُت زال۔

أچھ پٔنی گژھنی:- (پرٛاران پرٛاران) أچھ دَرِ لگنہِ۔
مُدے گنڈِتھ روزُن۔ أچھن لأری مہِ گژھنہِ۔

أچھ پوٚر:- (ل۔م) أچھ بَرنہِ یِنہِ۔ أچھ گاش۔
(ورگہِ) شُر بن گٹھن ہِندی کنی شیٚہجار۔ یہِ چھِ
أہی پأٹھی وَنان۔ م: أچھ پوٚر روٚ زِنے، گژھ
ژےٚ أچھ پوٚر۔

أچھ پوٚر تہِ بلاے دوٚر:- (یہِ چھِ أہی پأٹھی ونان)
رِزق بَنہِ نے سبٹھاہ تہِ زوٚ روٚزی نے اوٚر۔

أچھ پیٹھ أچھ گژھنی:- نیٚندر رِزِ یِھ گژھنی۔ زول یِنی۔

أچھ پیٹھ نہِ مچھ زِ روٚنی:- گیٚنژ نہِ یِنہِ دِنی۔ کأنسہِ
پیٹھ نہِ حَرف یِنہِ دیُن۔ کأنسہِ ہُند سبٹھاہ خیال
تھوٚن۔

أچھ پرٛاٚنتھ:- أچھ ہُند نیٚبرِ یُم کوٚن۔

أچھ پھٹِہ نہِ:- ا۔ دادِ ستی ٹوٚلی نبر پھٹِتھ نیرِنی۔
أچھن لاے نیرِنی۔ أچھ نیرنہِ۔ ۲۔ پرٛاران
پرٛاران أچھ لوسنہِ۔

أچھ پھاٹونہِ:- ا۔ أچھ کڈنہِ۔ ۲۔ پرٛأری پرٛأری
أچھ لوسناونہِ۔

أچھ پھیری پھیری وُچھُن:- ا۔ بیٚیہ تہِ بیٚیہ وُچھُن۔
۲۔ آرِ بُرژوٚ چشمو وُچھُن۔ ۳۔ حارأنی سان
وُچھُن۔ حأران گژھتھ وُچھُن۔ ۴۔ (ورگہِ

پأٹھی) رٕنتھ سبزی ڈٕرے روزِنی ۔

أچھ پھورِنی :- ا۔ ٹاربن ہُند پھورُن ۔ ٹاربن ہٕنز ووٹہِ ووٹھ ۔ ٹاربن ہُند ووگن ۔ ۲۔ فیل کرنچ نیتھ آسٕنی ۔ پھئیٹ سوچنی ۔

أچھ پھوکھ :- أچھ ستی ہاوُن ، أچھ ستی ژینہٕ وَن دِنی ۔ ٹھاکھ کرنہٕ باپتھ أچھ ناٹھ باوِنی ۔

أچھ پھیرنہِ :- لحاظہٕ راوُن ۔ لحاظہٕ نہٕ روزُن ، پزانہِ أچھ نہٕ روزنہِ ۔ أچھن منز نہٕ آب روزُن ۔ (ورگہٕ) مَرُن ۔ مَرُن وِزِ أچھ ژھوٕنہِ ۔

أچھ پھیٗر :- أچھ پھیرنہِ ۔ پزانہِ أچھ روزنہِ ۔ لحاظہٕ ژھنُن (تھوٚد رُتبہٕ یا پأنسہٕ ٹوٗنک بننہٕ کِنی) ۔

أچھ پھیٗر گژھُن :- لحاظہٕ راوُن ۔ أچھن منز نہٕ آب روزُن ۔

أچھ پھیوٚر :- (زہنہٕ پیٹھ یا پتہٕ گومُت) ٹأرِس پیٹھ داغ ۔

أچھ تلی نہٕ یُن :- آنٹہِ نہٕ گھسُن ۔ ٹورنہٕ ووتلُن ۔ فِکرِ نہٕ گھسُن ۔

أچھ تلی یِوُن :- سُہ چیز بیترِ یُس آنٹہِ کھسہِ یا یمہِ ستی ٹور ووتلہِ ۔ سبٹھاہ ۔

أچھ تلی یُن :- آنٹہِ کھسُن ۔ ٹورووتلُن ۔ ٹارِ کھسُن ۔ سبٹھاہ باسُن ۔

أچھ تووِرنہِ :- وٕگھتی پأٹھی وُچھُن ۔ تتہِ کُنی ٹولی نبر کڈِی کڈی وُچھُن یُتھ بیا کھ کھوژِ ۔ أچھو

ستی ہیم ہاوُن ۔ أچھ ترکراونہِ ۔

أچھ ترٛوپرنہِ :- أچھ وَٹنہِ ۔ أچھ بنْد روزنہِ ۔ (خاص کٔرِتھ شُتلوٕ ستی) ۔

أچھ تمبَر :- أچھن گاش کاٍمنی گژھُن ۔ کاژِ تمبر ۔

أچھ تمبوٚر :- سُہ یَس تمبَر آسَن ۔ یَس نہٕ بوزنہٕ آسہِ یوان یَس نہٕ أچھن گاشے آسہِ ۔

أچھ تمبنہ :- ا۔ کانْہہ چیز وُچھِتھ سِنْ لالچ گژھُن ۔ ہوٚس بڈُن ۔ بڑمُن ۔ تنبلُن ۔ ۲۔ أزروُن یُن ۔

أچھ ٹأری :- أچھن ہنْدی نیٚبرِمی پردٕ ۔

أچھ ٹٹہٕ وار (وَہار) :- [م ۔ موٗل : أچھ ٹٹہٕ وار < پزاکرت : اَچ چھ < اَکشہٕ + پزاکرت ، ٹینٹا + س : وِسار] پوٚتُس پتھ أچھ ٹینٹہٕ گژھنہِ ۔

أچھ ٹٹہٕ وارس منز :- (ل ۔ م) أچھ ٹپنٹہٕ منز ۔ أکِس لحظس منز ۔ أکِس ژِہس منز بلکل کم وقتس منز ۔ أکِس بڑنِس منز ۔ وُچھان وُچھان ۔

أچھ ٹینٹھ :- ا۔ زِیھ ۔ زول ۔ ۲۔ أچھ ستی ہاوُن ۔ أچھ ناٹھ ۔ ۳۔ سبٹھاہ کم کال ۔

أچھ ٹوٚنی :- ا۔ أچھ وَٹنی ۔ گوٚش دِیُن ۔ تیتھ باس دِیُن زَن نہٕ وُچھے ۔ نظر أنداز کرُن ۔ ۲۔ مَرُن ۔

أچھ ٹھیٗر :- أچھ دژ امُت پھٹُل ۔ أچھ پھٹمُژ لاے ۔

أچھ دَرَس لگنہِ :- ا۔ أچھ روٗزِتھ گژھنہِ (خاص کٔرِتھ مَرنہٕ وِزِ) ۔ أکی ہے طَرفس کُن وُچھان روزُن ۔ مُدٕ ے گنْڈِتھ روزُن ۔ أچھن نہٕ ٹٹہٕ

وَہار گژھن۔ ترٛ٘ ہ حالژ منٛز آسُن یتھ منٛز أچھ وٕہری تھپے روزَن۔ ۲۔ کأنٛسہِ پژاران پژاران وَتہ وُچھان روزُن۔

أچھ دَرٕ:- أچھن ہنٛز ترٛ٘ ہ حالتھ یتھ منٛز نہٕ تِمن ٹِٹہٕ وَہار تہٕ سپدِ یا کُنہٕ طرفس پھیر۔ (یتھہٕ کُنی مَرنہٕ وِزِ یاوُتار بیتر ینہٕ وِزِ گژھان چھُ)۔

أچھ دَرٕ لگنہٕ:- أچھ روٗزِتھ گژھنہٕ (خاص کُرتھ مَرن وِزِ) مَدَے گٔنڈِتھ روزُن۔ ترٛ٘ ہ حالژ منٛز آسُن یتھ منٛز أچھ وٕہری تھپے روزَن۔

أچھ دأدی پٹ:- دواپٹ یا کپر لاٹھ یُس أچھ دأدِس منٛز أچھن گنڈنہٕ ییہِ۔

أچھ دأدی لد:- یُس أچھ دوداسہِ۔

أچھ دأدی لد ہنٛدی پأٹھی (ژھانڈن):- (ل۔م) تمیٕ ہنٛدی پأٹھی یُس أچھ دود آسہِ۔ وَرگہٕ: سَخ حاجتھ مَنٛدِ ہنٛدی پأٹھی (ژھانڈُن) تھۍپہِ تھۍپہِ (کانٛہہ یا کینٛہہ) ژھارن۔

أچھ دِنی:- چشمہٕ بَد۔ بێیس بَد یێژ ہتھ وُچھن۔ بێیس وُچھِتھ اَزرُون یُن تہٕ تَس پٹھ ناکارٕ اَثر ترٛاوُن۔

أچھ دود:- سُہ دود یُس أچھ کرِ۔ أچھ ہُند دود۔ أچھن ہنٛز بیمأری۔

أچھ راوٕ رنہٕ:- تیُٛتھ کینٛہہ کرُن یێمہِ سٟتی دون منٛز دُشمنُت گژھِ۔ کانٛہہ اَتھ بیترِ کرُن یێمہِ سٟتی نہٕ پتہٕ أچھ ہێکِن میلِتھ۔

أچھ راونہٕ:- تیُٛتھ کینٛہہ سپدُن یێمہِ سٟتی دون منٛز دُشمنُت گژھِ تہٕ لحاظہٕ ژھێنہٕ۔ اَکھ أکِس نہٕ سمکھُن لایق روزُن۔ تیُٛتھ ژھێن گژھُن یتھ منٛز نہٕ أچھ ہێکِن میلِتھ۔

أچھ راوٕرنہٕ:- تیُٛتھ کینٛہہ کرُن یێمہِ سٟتی دون منٛز دُشمنُت گژھِ۔ کانٛہہ اَتھ بیترِ کرُن یێمہِ سٟتی نہٕ پتہٕ أچھ ہێکِن میلِتھ۔

أچھ ژٹنہٕ:- لحاظہٕ ژٹُن۔ کأنٛسہِ سٟتی راوٕرُن۔

أچھ ژاربن گژھنہٕ:- أچھ ڈاربن گژھنہٕ۔ أچھ کھوڈَن گژھنہٕ۔ أچھ وَسنہٕ بُتھی یِنی۔ ہُشس گژھُن۔ کمزور گژھُن۔

أچھ ژأری:- أڈی جَن ہنٛدی گرٕ یمن منٛز ٹوٗلی آسان چھِ۔ أچھ کھانٛکھر۔

أچھ ژمبوٗر:- چیہٕ أچھ کُرتھ۔ یُس کوکارِ پینٛژ أچھ آسَن

أچھ کڈٕ أچھ کڈٕ:- ژُونہٕ وِزِ بتھہٕ کُنی تووٕری تووٕری وُچھُن زَنتہٕ اَکھ أکِس ٹوٗلی کڈِتھ یِن۔ ژکھِ سان اَکھ أکِس بُتھ یُن۔

أچھ کڈٕنی:- أچھ کوٗرنی۔ کون کرُن۔ أچھ نشہٕ کرُن۔

أچھ کأنٛی جان وَتھ کأنٛی:- تہٕ دٕپتھ گو باپارس منٛز گژھنہٕ کھوٹھ کھوٹاے آسنی۔ لین دین گژھِ ٹھیکھ آسُن یتھ اِنسان بێیہِ تہٕ بروٗنٛہہ کُن پَژتہٕ پیأرِتھ ہێکِہ۔

أچھ کأنٛی کرٕنی:- بَد ماملہٕ لاگُن۔ لیکن دینٛس منٛز

نہٕ سیٖو دپکُن۔

أچھ کِٹُر:-تکلیف دِوُن أچھ اَندر ژامُت کانٛہہ چیز۔سُہ چیز یمہِ ستی أچھن ڈَل ییہ۔۲۔تیچھ یا یسٕز رِش آسہِ۔یہ کینٛژھاکھرِ۔

أچھ کھوٗرنہِ:-أچھ گوٗلی کڈِتھ نۍ۔أچھ کھانکھرو منٛزٕ أچھ موٗلہٕ کڈنہِ۔

أچھ کون:-ڈیٖی بوزٕنۍ۔ہیٚوٗے نہٕ پکُن۔أکِس ژۄ رِتہٕ بیٚیس کم دیُن۔

أچھ کون پچھ کون:-أچھ کون۔ڈیٖی بوزٕنۍ،ہیٚوٗے نہٕ پکُن۔أکِس ژۄ رتہٕ بیٚیس کم دیُن۔

ا ءچھن کون کرُن۔أچھ کون پچھ کون کرُن:- تیٖتھ پکُن یتھ أکی سُند خیال تھۄی زتہٕ بییٚ سُند پرواے کُری زنہٕ۔(زنتہٕ اَکے أچھ چھےٚ یا اَکی طرفہٕ چھُ بوزنہٕ یوان)۔

أچھ کھوٗنٛکھر:-أچھ ژۄر۔سو جاے یتھ منٛز أچھ گوٗل آسان چھُ۔

أچھ کیٚوٗن:-یَس انٛمہٕ أچھ آسن۔یَس مِژٕری أچھ آسن۔

أچھ گاش:-۱۔أچھن ہنٛز روشنی۔أچھن ہُنٛد وُچھنُک طاقتھ۔۲۔ٹوٹھ نیٚچوٗ۔ٹوٹھ شُر۔

أچھ گاش دیُن:-پٕاری زان دِنۍ۔تأليم دِنۍ۔لیکھہٕ پٕرٕ ہیٚچھناوُن۔

أچھ گوٗل:-ٹوٗل۔

أچھ لگنۍ:-۱۔أچھ وٹنہٕ ینۍ۔۲۔نیٚنٛدرِ زِپھ گژھنۍ۔

زوٗل گژھنۍ۔۳۔نظر لگنۍ۔

أچھ لاگے:-أچھو ستی اَکھ أکِس ڈانٛٹُن۔سو ہَر یتھ منٛز زیادٕ أچھو ستی ژوٗنہٕ ییہ۔دُشمنُت۔شُترت۔

أچھ لال:-موٗنہِ پھوٗل۔

أچھ لوسنہِ:-(پٕژأری پٕژأری)أچھ تھکنہِ۔لِیہِ لوسنہٕ۔

أچھ مَنٛگنہٕ:-۱۔گاش منٛگُن۔۲۔أچھن بوچھِ۔

أچھ مچھ ٹُوتھ:-سرٕ کرنے۔رُت کرُت وُچھنَے۔ أنی مأنی۔

أچھ میلنہٕ:-أچھ مُیٚل گژھن۔سمکھُن(کانٛسہِ)۔ وَرگہٕ:کانٛہہ ڈیشتھ تسُند لحاظہٕ کرُن۔

أچھ مُیٚل گژھن:-پانہٕ نیٚار(گژھن)ماے محبتھ(سپدُن)۔أچھ میلنہِ۔

أچھ ناٹھ:-أچھہ ستی اِشارٕ۔أچھہ ستی ژینہٕ وَن۔

أچھ ناٹہٕ کرنہِ:-۱۔أچھہ ستی اِشارٕ کرُن۔أچھہ ستی ہاوُن۔أچھہ ستی ژینہٕ وَن دِنۍ۔۲۔أچھو ستی ہاوُن زِمیےٚ چھُ تہٕ ژےٚ پچھےٚ نہٕ۔

أچھ نیٚگ:-یَس نچہٕ أچھ آسن۔یَس نہٕ أچھ وَچھ آسن۔

أچھ وَٹنہِ:-أچھ بنٛد کرنہ۔أچھ ٹوٗنہِ۔(ورگہٕ)مرُن۔

أچھ وَژھر:-أچھ وَژھ آسنہِ۔أچھ نہٕ بنٛد آسنہِ۔

أچھ وَژھِ تہٕ گاشہِ رَژھہِ:-یہ چھُ اَکھ دوٗہو۔تہٕ گوٗ أچھن نہٕ وَژھِ أستھ تہٕ کینٛہہ درینٛٹھ یُن۔ کاژِتمبر۔

أچھ وۄءتلنۍ:-سیر گژھن۔ٹوروہ تلُن۔

أچھ ویوٗ ٹھ :- یَس وٕچھِ أچھ آسَن ۔ بجہِ ٹو جہِ گرِتھ ۔

أچھ ہَر :- أچھ لڑا ٔے ۔ أچھو ستۍ ژٔونی ۔ اَکھ أ کس أچھ تو ور نہٕ ۔

أچھ ہُنٛد مونہِ پھٔول آسُن :- سبٹھاہ ٹوٹھ آسُن ۔

أچھ ینے آسنہِ :- (ہزلہِ سان) لوکٹے آسُن ۔ (کوٹھبن) أچھ یِنہِ ۔ آلِژٕ ی بُنہ ۔ کأٹھی گژھن ۔

أچھ یوٗن :- کأنی ۔ تیٚوت زِیتھ ٹور ووتلہِ ۔ تٔسلا گژھِ ۔

أچھ یُن :- تسلا گژھن ۔ سیر گژھن ۔ ٹارِ کھسُن ۔

أچھر وال :- [ن ۔ مؤل: أچھر وال <س: اَکشہِ + ک: اَر + س: والہ] ۔ ا ۔ ٹار بن ہنٛدی وال ۔ ۲ ۔ أچھر والس سوٗمب ۔ سبٹھاہ کم ۔ رَژھا ۔ مو یا

أچھر وال ٹوٗسی :- أچھر وال ٹسناوِنی ۔ بیہِ ژانُن ۔ کھوژ ناوُن

أچھر والو ستۍ تُلُن :- سبٹھاہ قدٕر کرٕنی ضایہ نہٕ گژھنہٕ دیُن ۔

أچھر والو ستۍ گٔنڈی کڈٕنی :- کأنسہِ سخ یزتھ کرُن ۔ سبٹھاہ لول برُن ۔ سبٹھاہ پیالہِ بردأری کرٕنی ۔ کأنسہِ پُترتہ برٛوٚٹھی وچھن ۔

أچھر وال وٕسنی :- داد بیترِ ستۍ أچھر وال نیر تھ ژٔلنی ۔

أچھل :- وُچھو ''أچھیتھ''

أچھوٗت :- (اوٗ چھوٗت) (ل ۔ م) :یُس نہٕ چھونہٕ یبہِ یُس ستۍ نہٕ ووتھنہٕ بِہنہٕ یبہِ ۔ تمہِ رأژ ہُنٛد یتھ چھُہ آسہِ آمُت دِنہٕ ۔ ۂریجن ۔

أدیٖب :- [مؤل: أدیٖب <ع: اَدیب تخلیق کرُن وول ۔ لکھأری شأیر بیترِ ۔

أڈی ہیٚوٗل :- [ن ۔ مؤل: أڈی ہلہٕ <ہ: اَدھیلا <س: اَردھ ہرنہَ] ڈٕمبری ۔ دیلہِ ۔

أڈِج :- [م ۔ مؤل: أڈِج <س: بَڈہ + ک: اِج] کرٛ ژٕچ لوکٹ چھٔل ۔ ماز ورأے جِسمُک اَکھ سخ حصہِ ۔ تمیُک کانہہ ٹُکرٕ ۔

أڈی جن سوٚر کرُن :- سخ چوب دِنی ۔ سخ لایُن ۔

أڈی جن سوٚر گژھن :- سخ تھکن ۔ ژھینیتھ پیوٚن ۔

أڈی جہ :- ا ۔ کرٛ ژٕ جہِ چھلہِ ۔ ۲ ۔ جسمُک نیٲل ۔ ۳ ۔ یہِ کأنسہِ مُرتھ پتھ کُن آسہِ ترٛ وومُت ۔ م: تمو کِنہِ مأ لس ماجہِ ہنٛزٕ أڈی جہِ تام ۔

أڈی جہِ پنٛزٕل :- ا ۔ کرٛ ژٕ ۔ ۲ ۔ یَس جِسمس پیٹھ سیٹھاہ کم ماز آسہِ ۔ زأویُل تہٕ زٕوٕکنی لیٚوٗ ژ ۔ یَس أڈجہِ کرٛ ژٕے یوت موٗژیوٗمُت آسہِ ۔ ہوٚ کھمُت ۔ مِ: تَس چھُنہٕ رَتھ یا ماز ے کُنہِ یہوے بُوٗ زی تون أڈی جہِ پنٛزٕل ۔

أڈی جہِ پھٹراونہٕ :- أڈی جہِ ژٹنہِ ۔ سخ لایُن ۔ سخ ماردیُن ۔ مأری مأری پھیٹنہٕ کرٕنی ۔

أڈی جہِ ترٛنگر :- ا ۔ أڈی جن ہنٛزٕ رز ۔ ۲ ۔ أڈی جہ یاژٕ موٗژیوٗمُت ، أڈی جہِ کرٛ ژٕے یوت روٗ دمُت ۔ ہوٚ کھمُت تہٕ لیٚوٗ ژ ۔

أڈی جہِ کونو پچھے ،پٔنُن آم نہٕ کانٛہہ :- یہ کہاوَتھ چھِ تمہِ وِزِ وَنان ییٚلہِ کانٛہہ پٔنُن اَستھ کانٛسہِ تارِ۔ تہٕ دٔپتھ گوبأزی چھےٚ پٔننےٚ تران۔

أڈجہِ کرٛنٛز :- أڈی جَن ہُند پنٛجرِ۔ وَرگہٕ: بستٕھاہ کمزور، لاغر۔ یَس کوٚنڈُے یوت موٗزِ یومُت آسہِ۔

أڈی جہِ کھونٛگھُر :- أڈی جَن ہَند کرٛنٛز پوٚرِ کرٛنٛزٕچ اَکھ بڈٕ أڈِج۔

أڈِنی گڈٕنی :- [م۔ موٗل: أڈِنی گڈِنی < س: گھٹنی + پوٚت صدا، ک: أڈِنی] گرُک سامانہٕ۔ لوٗکٹ رِکھو بوٚڈ۔ گرویٹھ۔

أڈی :- ہوڈ (گٔری سٟنز)۔

أڈیٹر :- [موٗل: أڈیٹر < اَنگ: ایڈیٹر] شیرِ ژأر کرن وول۔ ترتیب دِنہٕ وول (رسالس اخبارس بیترِ) ایڈٹ کرن وول۔

أڈیٹوریَل :- [ن۔ موٗل: أڈیٹوریَل < اَنگ: ایڈیٹوریل] سُہ مضموٗن یُس آڈیٹرٕ سنٛدِ طرفہٕ (رِسالس، اخبارس بیترِ) چھپہِ۔

أذِیَت :- (أذِیَتھ) مِ: موٗل: أذِیت < ع: اَذِیت] تکلیف۔ دوکھ۔ یِذا۔ عذاب۔

أرا :- ہُر وِزِ زیر کرنٛچ یا ریٛشہ ٹُلنٛچ آواز۔

أر۲ :- [م۔ موٗل: اَر < س: آرہ] اکھ قسمٕچ زہٕٹھ لٟتر ییٚمہِ سٟتی کوٚٹبِن پچھِ چھ بناوان۔

أر۳ :- [م۔ موٗل: اَر]۔ ا۔ ژوبٕتھ، یتھ نہٕ رُم یا چھل

آسہِ ژٕژھمٕژ۔ ۲۔ دادِ دَگہٕ رٕژھ بٔوچھو "اوٗرٕ" تہٕ۔

أرِنی :- [< س: اَرُنہَ (پُشپہ]۔ اَکھ پوشہِ کُج یتھ لٟدرِ رَنگہٕ پوش نیران چھِ۔

أری نہٕ پوش :- [< س: اَرَنیہ پُشپہ]۔ اَکھ لٟدرِ پوشہٕ ژاتھ یوس أری نہِ پوشہٕ کُجہِ پھولان چھےٚ۔

أری نہِ رَنگ :- أری نہِ پوشک رَنگ۔ (یُس لٟوٗ دُر آسان چھُ) پٟوٗ دُر رَنگ۔ بسہِ۔ خاص کٔرِتھ بہمارتہٕ ٹھیکھ صیحتس منٛزٕ آسنہٕ کِنی یُس لٟدرِ ریرپانس پھیران چھُ۔

أری اَچھر :- بولنچہِ تمہِ آوازِ یمہٕ أسہِ منٛز روٗٹ گژھنہٕ روٗس زیوٚ ہٕنٛز ٹلہِ تژاوِ سٟتی کڈنہٕ ییٚن۔ سور۔ یمن ورأے چھنہٕ "ژری اَچھر" وزان یا بروٗنہہ پکان۔ مِ: ا، و، ی۔

أژدھا :- [ن۔ موٗل: أژدھا < ف: اَژدھا] أچھدر۔

أسِسٹنٹ :- (أش، شٹنٹ) [موٗل: أسِٹنٹ < اَنگ۔ اسِسٹنٹ (Assistant) نأیب۔ افسرَس سٟتی ییٚنہٕ کانٛہہ ؤستھ أفسر یا مَددگار۔

أسیر :- [موٗل: أسیر < ع: اَسیر] قٲدی۔ بأندی۔ بنٛد تھوٚومُت۔ رٹنہٕ آمُت۔

أسیسَر :- [موکل: أسیسَر < اَنگ: ایسیسر (Assessor) (جَس مَدد کرنہٕ باپتھ) فوجدأری عدالتس منٛز لوٗکن ہٕندِ طرفہٕ ژأری سٟتی کینہہ زٕتھی۔

أسی ا :- [< س: اَسمہ] بہٕ تہٕ یم مےٚ سٟتی چھِ۔ سانٛ۔

مے سان یم پیٚنتھ چھِ۔ بہٕ لفظُک جمع۔

أسی ۲:۔[< ک: اَس < س: ہَس + ک۔ی]أستھ۔ اُسن ژھنتھ۔

أسی أسی ۲:۔ا۔اسان تہٕ اسان۔۲۔خوٚشی سان۔ رِنْدان رِنْدان۔

أسی أسی گرُس گژھن۔أسی أسی نیلہٕ گژھنہٕ۔

أسی أسی ہٕلی کانہٕ پھٹنہٕ:۔واریاہس کالس اُسن۔سخ اُسن۔

أسترکہٕ:۔[م۔مؤل: أسترک < س: اَستھ]أڈی جہ تہٕ سؤر بیترِیُس مورِ دِزالنہٕ پَتہٕ پتھ کُن روزان چھُ۔

أشپر:۔[ن۔مؤل: أشپر] اکہٕ وَن پوشُک ناو۔

أش لیش:۔[م۔مؤل: أش لیش < س: اَشلیشہ] اَکھ نچھتر۔(جوتشُک اَکھ لفظ)۔

أشُج:۔کشیٖر ہِنْدِ اَکہِ گامُک ناو۔

أصیل:۔[مؤل: أصیل < ع: اَصیل] خاندأنی۔ ذأژل۔بڈ گرزامُت۔شریف۔

أصیلن لار:۔شریفن چھِ مُصیبتھ پتے آسان۔

أطلاس:۔[ن۔مؤل: أطلاس < ع: اَطلس] اَکھ مؤلُل کپڑ۔

أکتھ کُن:۔أکِس طرفس کُن۔أکِس اَنْدس کُن۔اَنْد کُن۔وُچھو ''اَکھ'' لفظس تَل تہٕ۔

أکِس أچھ سورمہٕ أکِس أچھ نِلہٕ تھوتھ:۔ ا۔دون منز فرق گنزرنی۔۲۔زِ نظر کرنہٕ۔

۳۔زِ أچھ (کرنہٕ)۔وُچھو اَکھ لفظس تَل تہٕ۔

أکھمہٕ ژاپنہٕ:۔زَسمہٕ زاپنہٕ۔ژکھ ژاپنی۔أنْدری أنْدری پھوشنی۔

أگن:۔[ن۔مؤل: اَگن < س: اَگنہٕ]۔ہَوَن (یا یٔوزا) کرنہٕ باپتھ زالنہٕ آمُت نار۔

ألش:۔[م۔مؤل: ألش < س: آتسی] اَکھ کُل تہٕ تمیُک بیٚول۔اَمہِ کِس بیٚولس چھُ تیٖل یوان کڈنہٕ۔

ألی شہِ پرٛأج:۔چھوٚمبتھ ألی شہِ کانْڈ۔ألی شہِ کرٛٹ۔

ألی شہِ پھَل:۔چھوٚمبتھ چھأنتھ دژامُت ألی شہِ ہُنْد بیٚول۔

ألی شہِ تیٖل:۔ألی شہِ منٛز کوٚڈُمت تیٖل۔ألی شہِ تیٖل۔سُہ تیٖل یُس ألی شہِ آسہِ کوٚڈُمت۔

ألی شہِ کاٹھ:۔ألی شہِ کانْڈ۔

ألی شہِ کانْڈ:۔ألی شہِ کُلیُک کاٹھ۔

ألی شہِ کوٚش:۔ألی شہِ بوٚس۔

ألی شہِ کرٛٹ:۔نیٚک نیٚک کرِتھ ألی شہِ کانْڈ یُس چارواین تہٕ کھیٚون چھِ دِوان تہٕ بورس تہٕ چھِ پرٛاجہِ بدل تژاوان۔

ألی شہِ کھَل:۔تیٖل کڈِتھ ألی شہِ کشُک وُور۔ألی شہِ کھجٕ۔

ألی کھجٕ:۔تیٖل کڈِتھ ألی شہِ کشُک وُور یُس پتہٕ گُپن کھیٚون چھِ دِوان۔

ألش لاءگنز:۔ژرٛژٹ لاءگنز۔اَگادِ گژھن، تھپھے نہٕ تُلنی پتے روزُن۔

ألِف :-[ن۔ مؤل: ألف < ع: الف]۔ا۔عربی تہٕ فارسیک گوڈنیُک اَچھر 'ا'۔۲۔ تمہٕ ٹیپہٕ یمہٕ کأشرٹوپہٕ کڈنہٕ چھےٚ یوان۔

ألِف وائنۍ = ألیف وائنۍ :- سخ وَدُن۔

ألف بے :-[<م۔مؤل: ألِف لأل <ع: اَلف+ لَیلَة]۔ا۔عربی زبأنۍ ہنٛزِ اکہٕ مشہوٗر دٔلیلہٕ کتاب ہُنٛد ناو۔ ۲۔(ورگہٕ) زِ ہٕژھ داستان۔ دٔلیل۔زِہٕژھ زاپٔژھ۔

ألِف لأل وَئنۍ/ بوزناوٕنۍ :- پٔنٛنۍ دأدۍ کانٛہہ بوزناوٕنۍ۔

ألی فہٕ قَد :- تھوٚد زیاقَد۔

ألی یا اَلہِ :- اَکھ پوٚت لوٚگ یُس وَق ہاوان چھُ۔مِ: تیٚلی۔کیٚلی۔یٚیلی یا تیٚلہِ، یٚیلہِ بیتر۔

ألی ألی پان کھارُن :- وٕٹھنس کُن کرُن۔سبٹھاہ ماز لدُن۔

ألی ألی مازلدُن :- سخ وٕٹھُن۔ألی ألی پان کھارُن۔

ألی تہٕ بٔلی تہِ :- پزٕ تہِ تہٕ اَپزٕ تہِ۔

ألی تہٕ گٔلی اَئنۍ :- تنٛگ اَنُن۔عأجز اَنُن۔اَتھ وَتھ نہٕ دِنۍ۔ہِنہٕ اَنُن۔

ألی ٹنگ :- ٹنگن ہُنٛد لوٗکٹ قسم۔

ألی عالم سٔلی عالم :- ییٚرِ لوٗکٹ تہٕ پَرٕ لوٗکٹ ویٚژھ۔یہ دُنۍ یا تہٕ سُہ دُنۍ یا۔ یورِ چ تہٕ تورِ آش۔ دوشوٕنۍ زِ گتن ہنٛز ووٚمید۔

ألی یابٔلی :- یتھ تہٕ تتھ۔اَکہِ رٔنگۍ تہٕ بیٚیہٕ رٔنگۍ۔

أَلکہٕ :-[ن۔مؤل:ألک<س:اَلکَہ ?]۔سُر یہ ہنٛزِ شکلہِ کٔنن لأگنُک اَکھ وَس۔

أَلکن :- اَکھ ألکہٕ۔ دوٚیوٚ ألکنو منٛزِ اَکھ (وُچھِو، ألکہٕ، تہِ)۔

ألکہٕ ہوٚر :- ألکہٕ جوٚرۍ۔

أمیر :-[مؤل:أمیر<ع:اَمیر]۔ا۔دیٚارٕ وول۔دُنۍ یا دار۔راز۔ ۲۔سردار۔حأکم۔

أمیرِ کبیر :-(ل۔م)بوٚڈ أمیر۔حضرتِ سید علی ہمدانیؒ سُنٛد لقب، یمن شاہِ ہمدان تہِ وَنان چھِ۔

أمیر المومنین :- مُسلمانَن ہُنٛد خلیفہٕ، بادشاہ، سردار۔ یہ خطاب چھُ گوڈٕ حضرتِ عمر فاروقؓ دِنہٕ آمُت۔(ف۔آصفیہ)

أمین :-(ن۔مؤل:أمین<ع:آمین]۔ا۔اَمانتھ دار۔اَمانتس رأچھ کرن وول۔

أمی :- یُس وَنہِ چھُ تُمی۔یِسنٛز کتھ چھےٚ تُمی۔

أمی راکدل :- سِرینگرٕ کہِ اَکہِ مشہوٗر کٔدلُک ناو یُس گوڈٕ أمیر خان جوان شیرنس زمانس منٛز بناونہٕ آو۔

أنیکھ :-[مؤل: آنیک<س: اَنیکَہ]۔سبٹھاہ۔حدِ زیأدٕ۔أنتھہٕ روٚس۔

أنبیا :- ''نبی'' لفظُک جمع۔واریاہ نبی۔واریاہ پأغمبر۔

أنجیر :-[ن۔مؤل:أنجیر<س:اَنجیر=ف:اَنجیر] اکہِ موٚوک ناو یتھ دوٚدھیٚو نیران چھُ۔

أنٛدٕر:- [ن۔ مؤل: أنٛدٕر < س: اَنٛتر ہ] أندرَم۔

أنٛدٕر ِچھل:- أندرَمن ہُنٛد چھوکھ۔ أندرَم پھٔٹتھ وژامت۔

أنٛدٕر واتھ:- أنٛتہِ واتھ۔ أندرَم تہٕ ڈۄمب بیترِ۔

أنٛدٕرَم:- [ن۔ مؤل: أنٛدرَم < س: اَنتَرم] أنٛدٕر۔

أندرَم کٹُن:- أندرَم ٹکرٕ۔ أندرَمُک کانٛہہ اَکھ حصہٕ۔

أندرَم لۄژھ:- أندرَم گیۆڈ۔ تمن أندرَمن ہُنٛد گیۆڈ ییم نیبر آسَن وژامتی یا تم أندرَم ییم نچہ یڈ اَند رۆتھی متی آسَن۔

أندرَم پوٚژھر:- أندرَم گیۆڈ۔ وُچھو أندرَم لۄژھ تہٕ۔

أندرَم نور:- أندرَم کٹُن۔

أندرَمن گژھنٛد کرٕنی:- کانٛسہِ ہنٛدِس مَنٛس سام ہیٚنٛز۔ أندرَمن شُمار ہیۆن۔ تٔنٛز گوگل تٔز کڈٕنی۔

أنٛڈ:- [م۔ مؤل: اَنٛڈ] کاٹھ لٲنن ہُنٛد اَکھ اوزار۔

أنٛز:- [ن۔ مؤل: أنٛزس < س: ہَنٛسہ]۔ تھٔز گردن گرٕتھ اَکھ بٔطخ ذاتھ۔ م: أنٛزِنی۔

(دارِ کٔنی) أنٛز اژُن:- تہٕ سپدُن تیٚچ نہٕ وۄمیدٕ آسہِ۔ اورَے کیٛنٛہہ تیار واتُن۔

أنٛز باو:- أنٛزَ نگہ ہُنٛد پیٚٹھیم حصہٕ۔ أنٛزران۔

أنٛو بوٚر، أنٛز برَن:- أتہٕ ہنٛد اژنٛچ وَتھ۔ لبہٕ یا دوسہٕ منٛز تیٚہٕ جاے۔ یپٲرٕ اِنسان ہیکہٕ أنٛزٕ ہنٛدی پٲٹھی کٲر نوٚمرتھ اَژتھ۔ باغس یا وارِ لوٗٹ بوٚڑ یپٲرٕ چاروٲے ہیکن نہٕ اَژتھ۔

أنٛزنہِ گردَن:- أنٛزنہِ ہنٛزہٕش وۄٹہٕگنٛز تہٕ نوزُک گردن۔ زیٛٹھ تہٕ زٲوِج گردَن۔

أنٛز نیرُن:- تہٕ سپدُن ییہٕ نہٕ بڑانٛتھ آسہِ۔ غٔبی برکتھ سپدٕنی۔ کمیٚے ژۄ رنیرُن۔

أنٛزوآر:- رٕنٛتھ رَس دار أنٛز ماز۔ أنٛزٕ ژھٹہٕ رَس۔

أنٛزِم أنٛزِم:- [م۔ مؤل: أنٛزِم < س: اَنتمہ] نوٚژھٕس پتہٕ اَتھچ اوٚنگج۔ (نوٚژھٕس پتہٕ) اَتھچ سو اوٚنگج ییمہِ ستٕ کیٛنٛہہ ہاوان چھِ۔

أنٛزرَن:- [م۔ مؤل: أنٛزر < س: اَنتہ+ک: اَر] اَند واتناوِنٛچ کٲم۔ نیٛاے کانٛچ کٲم۔

أنٛزراوُن:- أنٛزرُن۔ اَند واتناوُن۔ نیٛاے بیترِ موکلاوُن (فٲصلہٕ دِتھ)۔

أنٛزرُن:- أنٛزراوُن۔ اَند واتناوُن۔ نیٛاے بیترِ موکلاوُن (فٲصلہٕ کٔرِتھ)۔

أنٛزرٛون:- تہٕ ییہٕ أنٛزراوُن آسہِ۔ تہٕ کیٛنٛہہ ییتھ پیٹھ فٲصلہٕ کرُن آسہِ۔

أنٛزیم مُنٛزیم:- [ن۔ مؤل۔ أنٛز منٛز < س: اَنتمہ+کارِہمہ] ۱۔ منٛزیم یور۔ یُس اورٕ یور شیٚچھ خبر اَنہٕ۔ ۲۔ منٛزی مہٕ درجُک۔

أنٛگیٹھی:- [م۔ مؤل: أنٛگیٹھی < س: اَگنہِ+ستھ]۔ اَکہِ خاص طریقُک تہٕ گرٕتِک شیٖشتر وچۄلہٕ ییتھ پیٹھ رَنان چھِ۔ دَم چۄلہٕ۔ ہِسگری۔

أہر تھٕہر:- اَتھ وَتھ نہٕ دِنی۔ سیتھ۔ تھوس۔ رُکاوٹھ پاٖد

کرِنی ۔وسر اُوتھ نہٕ کانٛہہ کام کرنہٕ دِنی ۔

أہر تھُہر کرِنی :۔سیتھ اَنٛی تھوس اَنٛی ۔اَتھ وتھ نہٕ دِنی ۔

أہلَمر :۔[ن ۔مؤل: أہلَمر <س: اَہلاد+مٔٹھ]۔(راج ترنگنی)سِری نگرِ کِہ اَکھ مَحلُک ناو۔ کینٛژن ہِندی کِنی چھُ یہ اَہلیایہٕ ہِندِس ناوس پیٹھ اوسمُت مگر ''راج ترنگنی'' مُطأبِق چھُ پزٕ ون لفظ ''اَہلادمٔٹھ''۔

أہر تہٕ کُہَر کرِنی :۔ڈاڈ کرِنی ۔ثأبِت قدم روزُن ۔

أہوٚر، اوٗہور :۔[ن ۔مؤل: اوٗہَر]۔پھَل موچھِ وُچھُن زِکوتاہ ووتھِ ۔فصلُک اَنداز کرُن ۔اوسط ۔

أہوٚرکڈُن :۔رَے کڈُن ۔اَوسط وُچھُن ۔

أہوٚک ، اوٗہوٚک :۔[ن ۔مؤل: أہک <س: اَوش ٹمبِک]۔بوٚنی مہِ گرٛٹہٕ ژُکِہ ہنٛز مٔنزِم کَج یتھ أندی أنٛدی پیٹھِم گرٛٹہٕ ژٕج پھیران چھےٚ ۔

أہی رٕنٛڈ :۔[م ۔مؤل: أہی رَنڈ]۔ہٕنٛس بونہٕ کنہِ سیٚنٛچ گوڈنیچ أڈِج ۔

أہٕربَل :۔کشیر ہنٛز اَکھ جایہِ ہُند ناوییٚتہِ سبٕٹھاہ تھزٕ پیٹھٕ پانٛژادرِوَ سان چھےٚ ۔

أہٕر :۔ہأبتھ ۔تھرٕ ۔بیم ۔بیہ ۔خوف ۔پأر ۔

أہٕر بیہناوُن :۔ہأبتھ تھاوُن ۔ہیبت تھاوُن ۔بیم تھاوُن ۔

أہٕرٕنُن :۔[مؤل: أہر]۔ ا۔ ترٛہرُن ۔گابرُن ۔کھوژُن ۔پھرٛیٹ گژھن ۔۲۔ تنٛدُن (دادِ یا خوفہٕ بیتر ٕستی)۔

أہرُن :۔[ن ۔مؤل: اَہر < ک: أہَر+اُن]۔ ا۔ ترٛہرُن ۔کھوژُن ۔ترٛاس کھیوٚن ۔۲۔ گرنہٕ یُن ،وُٹھنہٕ یُن ، کھُہَر نہٕ کھسُن ۔

أہَر کرِنی :۔کھوژ ناوُن ۔مُنٛی بیہناوُن ۔بےٚ ژھنُن ۔

أے :۔[<ف: اے]ہے ۔ہی ۔

أے زُو یہ خوش کری تہِ کر :۔ارزُوَے چھُ پرٛتھ کینٛہہ ہٕنٛتھ ہبکان ۔ سورُے چھُ أرِس زُوَس تام ۔

آ

أبی :۔[مؤل: أبی <ف: آبی]۔ ا۔ یتھ آب آسہِ ۔ آب دار ۔تَر ۔سوزٕمین یتھ دانہِ آسہِ بووان ۔ ۲۔ آبَس منٛز روزَن وول ۔آبُک ۔

أبی زٕمین :۔ ا۔ داں زٕمین ۔یتھ زٕمینَس دانہِ وَونہٕ ییہِ ۔ ۲۔ سَگومٕژ زٕمین ۔

أبی گاٹھ :۔[<ف: آبی+س: گھاٹہَ]۔(ل ۔م)کولہِ مٔنٛزی گاٹھَس پیٹھ واتناوُن ۔سَہَل پأٹھی ۔ ہوٕ ہَروِ آے ۔طَوالُژ روٗستےٚ ۔

أبی ہَتھ :۔[م ۔مؤل: أبی ہَت <ف: آب+ ع۔ یَت (مُ: وَلدِیَت)]۔ أسَس پونی تہٕ پونی یُن ۔پاں أس یُن ۔زلُن ۔

أبیانہٕ :۔[ن ۔مؤل: أبیانہٕ <ف: آبیانہ]۔ سُہ رقم یُس زٕمیندار آبپأشی باپتھ سَرکارس کُن تاران

چھُ۔

أپٕ ژۆٹ:- کاغذٕ رژۆٹ۔

أتہٕ گج:-[م۔مؤل: أتہٕ گج <س: آدِتیہ+گلہِ یا آدِتیہ+گہا؟]۔سِری نگرس پۄرۍ ہنٛز اکھ جایہِ ہُند ناو، اتھ أسی بڑۍ ژھہ 'آدِتیہ گُہا' ونان۔

ءأتی، یأتی:-[<س: اِیَتہَ] چھرا۔صِرف (تم یا یم)۔

أت گاڈ:-[م۔مؤل: أت گاڈ]۔اکھ سفید تہٕ لوٕکٹ گاڑٕ ذاتھ، یہِ چھےٚ لوکچن، لوکچن کولَن منٛز آسان۔

أتھی کمر:- پَن یُس کأنؠ شال کارخانس منٛز قلمَس تہٕ ڈوٗلِس چھُ رلاوان۔

أٹج:-[م۔مؤل: أٹِج <پڑاکرت، اٹہ+ک۔اِج] آٹیک مایہ۔(یِیمہٕ ستؠ واٹھ بیترٕ دوان چھِ)۔

أٹی پَن:-[ن۔مؤل: أٹۍ پَن <س: اردہ+پرنہَ] شرٛانہٕ پٹھ بَند تھوٗنہٕ خاطرٕ کمبرس۔ گنڈٕ ٹنک پَن یا زأوِج رَز۔ کمبرَس گنڈٕ ٹنک یوٗنہٕ پَن۔

أٹۍ رز:-[م۔مؤل: أٹۍ رز <پڑاکرت: اٹہ+س: رَجُہ]۔گارٕ وگرٕ (انٛمزی)۔

أٹھ:-[مؤل: أٹھ <س: اَشٹہَ]۔دوٕیہٕ کم داہ۔اکہِ پیٹھی ستھ۔

أٹھن ؤری ینَ پیچ وتھ تہٕ شیٹھن ؤری ینَ پۄک سرٛیہہ:- کأنٛسہٕ ہنٛز خوش قسمتی مُتلق ونان۔

أٹھٕ شیٹھ:-[<س: اَشٹہ+شَشٹہِ] زانٛہہ کأنٛہ، اَز نہٕ پگاہ۔کُنہِ دوہہ۔وُمرِ منٛز کُنہ لٹہِ۔

أٹھ بوگ:-(کُنٛیک اِٹھُیم حصہٕ۔اِٹھُیم بوگ۔ یتھ أٹھ حصہٕ گژھن۔أٹھَن حِصَن سۆنب۔

أٹھ پۆل:- أٹھن پَلن ہنٛدٕ وَزنہٕ گۆب۔یتھ أٹھ پَلہِ نیرَن۔أٹھنٕ پَلن ہُند پأداوار۔ (اَکھ پَل=سیرُک پنٛژیم حِصہٕ)۔

أٹھٕ ترٛۆک:- أٹھن ترٛکن ہنٛدٕ وَزنہٕ۔أٹھن ترٛکنٛ ہنٛدٕ وَزنُک۔سُہ بانہٕ بیترٕ یتھ انا جکی أٹھ ترٛکھ واتُن۔

أٹھٕ رۆنگ:- یتھ أٹھ رَنگ آسَن۔أٹھٕ قسمہٕ۔

أٹھٕ ریۆت:-۱۔أٹھٕ موس۔۲۔أٹھی ریتؠ زأمُت۔

أٹھٕ زۆنگ:-۱۔یتھ یا یُس أٹھی زنگہٕ آسَن۔ ۲۔ژۆتُر، تیز۔

أٹھٕ شۆت:-۱۔سُہ پلو بیترٕ یتھ پَنہٕ چہٕ أٹھ شتھ لرٕ آسَن۔۲۔یتھ أٹھ شتھ روپیہ مول آسہِ۔

أٹھٕ شیٹھکھ:-[<س: شَشٹھ+اَشٹکہ] رأش ٹھول۔راش نہٕ میلٕنؠ۔

أٹھٕ کۆن:- یتھ أٹھ کۆن آسَن۔

أٹھٕ کۆنجل:- أٹھٕ کۆن۔یتھ أٹھ کۆن آسَن۔ یتھ أٹھ طرَف آسَن۔

أٹھٕ کھۆرپتھ:- ترٛژٕ زمین یتھ دانکی أٹھ کھٕری نیرن۔

أٹھ کھور :- ۱۔ سُہ بانہٕ بیٚترِ یَتھ منٛز أٹھ کھأر اناج بیٚترِ واتہٕ۔ ۲۔ أٹھن کھأرن ہنٛدِ وزنہٕ۔

أٹھِ گن :- أٹھ لٹہٕ، أٹھِ پھِرِ۔ أٹھن سوٗنب۔

أٹھِ لبل :- أٹھ لوٚب۔ یَتھ أٹھ لبہٕ آسَن۔ یَتھ أٹھ طرَف آسَن۔

أٹھِ لوٚب :- یَتھ أٹھ لبہٕ آسَن۔ أٹھِ لبل یَتھ أٹھ طرف آسَن

أٹھِ لوٚر :- یَتھ أٹھ لرِ آسَن۔ یَتھ أٹھ وار آسَن (رز بیٚترِ)۔

أٹھِ نأ :- شاردایٔ ٹھ دٔ أٹھن ہنٛزِ گرٛنز وَنان۔

أٹھِ وُہر :- (وأنسہٕ کنی) أٹھن ؤری ین ہُنٛد۔ (چیز بیٚترِ) یَتھ أٹھ ؤری گأمٕتی آسَن۔

أٹھونی پہَرن :- راتس کہو دوہَس۔

أٹھم :- [م۔ مؤل: أٹھم <س: اَشٹمی]۔ پچھُک اِٹھُم دوہ

أٹھِل :- [م۔ مؤل: أٹھِل <س: اَشٹہٕ+ک۔ل] کینٛہہ دٔگہٕ نچ کُنی۔ کاجہٕ وٹھ۔ یٔنٛدرٕ موہلچ کُنی۔

أٹھِ تھمُوب :- [ن۔ مؤل: أٹھِ تھمَب <س: اَشٹہَ+ستَمبھَ] ژٹ۔ رنیومُت، ژھیوٚنمُت تہٕ دَجہٕ لأ گی لأ گی پلو بیٚترِ۔

أچھر :- [ن۔ مؤل: أچھر <س: اَشکشہ+ک۔أر]۔ ۱۔ خطِ کڈنٕی گر۔ ۲۔ تیار کرنٕی پیر۔ کتہٕ نی تہٕ اَلِسنٕی پیر۔

أخر :- [مؤل: أخر <ع: آخر]۔ پوٚتس۔ پتہٕ۔ پتو لاکن۔

أخر زمانہٕ :- قیامتس نٔزدیکھ وَق۔ یَتھ زمانس منٛز قیامتکی کیرن آسَن۔

أخر شانٛد :- مَرنہٕ وِزِ شمالَس کُن شانٛد (کرُن)۔

أخر شانٛدِ :- مَرنہٕ سَر۔ مرنس تیار۔

أخر شانٛدِ پھرُن :- بیمار (یُس مَرنہٕ سَر آسہِ) شُمالَس کُن کلہٕ گرِتھ ساوُن۔ (ورگہٕ) کأنسہِ ہنٛدِ بچنچ ووٚمیدتر اوٕنی۔ کأنہہ مرنہٕ سَر آسُن۔

أخرَت (أخرَژھ) :- [ن۔ مؤل: أخرت <ع: آخرت]۔ عُقبا۔ پَرلوٗکھ۔ مرِتھ بیٛا کھ دُنیا۔ تورُک عالَم۔

أخرَت سَرُن (سورُن) :- عُقبا سورُن۔ پرلوٗکھ سورن۔ دوٚیم دُنیا پژاونہٕ خأطرٕ رٕژ کامہٕ کرنہٕ۔

أخری :- [مؤل: أخری <ع: آخری] پتیم۔ أنٛدیم۔

أدین :- [<س: اَدھین]۔ کأنسہِ تل۔ آویز۔ اَیا گتھ۔

أدر ۱ :- [م۔ مؤل: أدر <س: آردرَکہَ]۔ نیٛول۔ أدرکھ۔

أدر ۲ :- [م۔ مؤل: أدر <س۔ آرڈر]۔ ۱۔ أکہِ نکھیٛژرُک ناو۔ ۲۔ وأہراتھ۔

أدی۔ أدِتھ :- [مؤل: أدی < س: آدِ: آدِتہٕ]۔ ینہٕ یا یَتھ کینٛہہ کال آسہِ گومُت۔ م: سُہ چھُ أدی گومُت۔

أدی پٹھ۔ أدِ پٹھ :- أزی کینژٕ کالہٕ پٹھ۔

اَدی شُتُن :- اَدِ پٔتھٕ - اَزی کینژٕ کالہ پٔتھٕ۔

اَدی نَن ، اَدی نَس :- اَدی بٲگ۔

اَدیُک :- یَتھ اَزی کینہہ کال آسہِ گومُت - یَتھ کہے کال آسہِ گومُت۔

اَدرُن :- ژالُن - برداش کرُن - وترُن۔

اَدرِتھ ہکُن :- (بار) ژالِتھ ہکُن ، تُلِتھ ہکُن ، وترِتھ ہکُن۔

اَڈ :- [م-مؤل: آڈ]- لارِتھ - اَلبانہِ ہٕنز تَھپھ۔ اَلبانہِ ہُنٛد سُہ حصہٕ یَتھ دانٛد وایَن وول تَھپھ چھُ کران۔

اَڈرباڈر :- [م-مؤل: اَڈرباڈر < س: آردرٛہ + دَرنہٕ پٔژھی باڈر]- اورُک یور مِلناوُن - وارٕ پٲٹھی نہٕ مِلناوُن۔

اَڈرَن :- [م-مؤل: اَڈر < س: آردرٛنم > ک: اَڈرَ + اَن]- ا- اَڈربن چیزن ہٕنز مِلہٕ مِش - رَل کرُن - ۲- گوڈ - آغاز (کُنہ کامہِ ہُنٛد)۔ ۳- تِم چیز یِمَو سٕتۍ بیمِک کانٛہہ چیز بنیومُت آسہِ - مؤلہٕ تُلۍچ بناوٕٹھ خصلتھ - خمیر۔

اَڈراوُن :- [ن-مؤل: اَڈراو < س: آردرٛ + ک: اُن]- ا- اَدربن چیزن ہٕنز مِلہٕ مِش - رَل کرُن - ۲- گوڈ - آغاز

اَڈرُن :- ا- اَدراَوِتھ مانٛڈ دِنۍ - م: اوٹ اوس تَھن گوڈٕ اَڈرُن - ۲- کینہہ کامہِ ہیوٚن - م:

پیڈ کأم چھاا کی وِزِ اَڈران۔

اَڈزاَڈ :- [م-مؤل: اَڈزاَڈ]- ہوٚاری - وٚہوو - لکہٕ تھوکہٕ۔

اَڈیُک :- [ن-مؤل: اَڈِک < س: آرَدھ + کَہ]- نصف فأیدس پٔٹھ چارووے بیٚیس رَچھنہٕ خاطرٕ دیتھمُت۔

اَڈِکہ دَر :- اَڈِکس پٔٹھ دِنہٕ وول۔

اَڈِکس پٔٹھ دِیُن :- کوٚکر، گاو، تیٚور، گُریا بییہٕ کانٛہہ چارووے نصف پُیہِ باگیہٕ پٔٹھ بیٚیس رَچھُن دِیُن۔

اَرا :- [ن-مؤل: اَر < س: آرُ + کَہَ] اَکہِ موٚکُ ناو۔

اَرَج :- سُہ لوکُٹ کُل یَتھ اَرنیران چھِ۔

اَر۲ :- [م-مؤل: اَر < س: آر + کَہَ] اَکہِ قسمُک اوزار یُیمہِ سٕتۍ جِلدٕ گرتہٕ ژٔمری گَنٛس تہٕ والس بیترٕ ترٛوپ چھِ دِوان۔ ژٔمری سُنٛد سرٛ - دَن گرِتھ سرٛ۔

اَر۳ :- [م-مؤل: اَر < س: آورِ]- وُلِتھ مُلِتھ آسُن (رَزیا سَرپہ سِندی پٲٹھی)۔ آرٕ۔ ۲- گاسُک یا بییہٕ کنہُک وول (نٔژس بیترٕ تلہِ تھَونہٕ خاطرٕ)۔

اَرپار :- تیٚتھ وَلنہٕ یُن یا گیرُن یُتھنہٕ بیا کھ سَہل پٲٹھی ہیکہِ کینٛہہ گرِتھ - گیراو۔

اَرگرِتھ ہہُن :- اَلنہٕ وَلنہٕ یُن۔

أر ۴:- [م۔مؤل: آر] گُمہٕ ڈج، گُرِس پَلَنس تلہٕ کنہٕ ڈج آسان۔

أر ۵ :- سوئدُر دود۔ راتک دود یُس ژوکیٖوٗمُت یا خراب گومُت آسہِ۔

أرِژھ :- [م۔مؤل: أرِژ > س: ارچہ] موردٕ ہِندی ناوی دوٗہدش أرِکس ؤرِ یَس بتہٕ تھوٗن۔

أری ژٕ برٛہمن :- سُہ برٛہمن یُس موردٕ ہِندِ ناوی بتہٕ کھیاوی زٕبن۔

أری ژٕ ٹوٗر :- أری ژٕ بتہٕ رَنگ بانہٕ۔

أری کش :- [ن۔مؤل: أری کش > س: آر+کرشہ= ف: کش]۔ ارکش۔ لِکر چیرٕن وول۔

أرٕژَر :- [ن۔مؤل: أرٕژر > س: آرتہ تا+ک: ار] عاجزی۔ پیٛوٗمُت آسُن۔ دُکھی آسُن۔

ءأری زوے :- [م۔مؤل: أری زؤ > ف: آرزو] کُنہٕ باپتھ کرٛیشُن۔

أری شِنی :- [م۔مؤل: أری شِن > س: ارِش+ٹہ] کأری شِنی۔ واوپیوٗن۔ مُصیبتھ یُن۔ شاہمتھ۔

أرٕ کِٹنی تأری کٕٹ :- فِتر تھ۔ پھبنڈ پھیٚر۔

أریم پأریم :- [ن۔مؤل: أرِم پأرِم > س: اوارہ+ پارہ+ک۔ یُم]۔ ۱۔ وؤل۔ شوٗل۔ آٹھ پاٹھ۔ اوٗژ کأشُر تہٕ اوٗڈ پأریم۔ ۲۔ چھلہٕ چھانگرِ۔ (گرپرسن)۔

أریوٗ :- [ن۔مؤل: أرِو] اَکہِ پیٹھ کُن بیٚیس تل تاکُھچ۔

أزَرَن :- [م۔مؤل: أزر] اَزروٗنہِ سٟتی کأنسہِ ہُند بجر۔ گٕنز راوُن۔ ازروٗنہِ سٟتی مَنٛس منٛز کأنسہِ ہٕنز بجأیی پھرنٕچ کأم۔ دزنہِ سٟتی کأنسہِ ہندِ بجرٕچہٕ کتھہٕ تلنٕچ کأم۔

أزرَن گأزرَن :- ۱۔ نہٕ زروٗنہٕ کٕنی بٔلی کأنسہِ ہُند بجر تہٕ بجأیی گٕنزرنٕچ کأم۔ ۳۔ بٔلی کأنسہِ ہٕنزن کتھن منٛز منٛزی ووتھن۔

أزرُن :- [ن۔مؤل: أزر]۔ ازروٗنہٕ سٟتی کأنسہِ ہُند رُت کرُت پھرُن۔

أزرن گأزرُن :- ۱۔ بٔلی کأنسہِ ہِندِ آسنٕچ بسہٕ نٕچ کتھ پھرنہٕ۔ کأنسہِ ہُند ازروٗن یُن۔ ۲۔ کأنسہِ ہٕنزن کتھن منٛز بٔلی دخل دیُن۔ (گریرسن)۔

أزرُن تہٕ بأزرُن :- شٕری کتیک لانٛجہٕ تناز۔

أس ۱ :- [ن۔مؤل: أس > س: آسیہ] چوٗنٹھ، بُتھیک سُہ حِصہِ یتھ أری کھبنہٕ پٔنہٕ یوان چھُ۔ موکھ۔

أسس آب یُن :- أسس پونی یُن۔ کُنہِ چیزٕس پیٹھ لوٗبُن۔ کانٛہہ چیز وُچھتھ دِل تنبلُن (خاص کٔرتھ کھبنہٕ باو)۔

أسس پوٗس کھارُن :- پھینہٕ کھارنہٕ۔ خوش کبتھ تٕلنی۔

أسس پٔنڈ دِنی :- ژھوپہ کرناوُن کتھ کرنس کامَن کرٕنی۔

أسس ترٛؤپ دیُن :- ۱۔ کتھ نہٕ کرنے دِنہٕ۔

۲۔ ژھوپہٕ گرتھ بہن۔

أسس دزمن کھسن :- ہوٗل کھیٚنۍ کھیٚنۍ بتھی بکنی ہنی۔ سبزی کھیٚنۍ کھیٚنۍ تچھ کھٲر گژھنی۔

أسس کوٚتا ژویو آہی پاٹھا دژ ویو :- ییٚلہِ کانٛسہِ کینٛہہ واتہِ نو تیٚلہِ چھُ سُہ پانے کام کڈان۔ ژھر یوا تھو پھٕنہِ کینٛہہ أندان۔

أسس مزِ تہٕ یڈ دزِ دزِ :- تتھ کھنہٕ چیزس متعلق ونان یُس مزٕ کنی جان آسہِ تہٕ ستی کم آسہِ یا صیحتس کیٛت مُضر آسہِ۔

أسس مزٕے اتھ تھوٗن :- کھوان تہٕ کھوان روزُن۔ کھیتہٕ کھیٚ کرُن۔

أسس مزٕ کتھ شٹھنی :- خوفہٕ ستی نہٕ کتھ ہکُن وٕنِتھ۔

أسہٕ بب، أس بب :- ۱۔ (شرس) ژھوپہٕ کرناونہٕ باپتھ أسس مزٕ مومہٕ۔ ۲۔ أسس مزٕ کانٛسہ نابد پھول۔ اپزٕے تسلا۔

أسہٕ بب نیرٕنی :- ۱۔ شری ہندِ أسہٕ منزٕ مومہٕ نبر نیرُن۔ ۲۔ کانٛہہ چیز اتھس منزٕ ہتھ اتھِ تلہِ گوٚڈھن۔

أسہٕ بوٚڈ :- ۱۔ یَس بوٚڈ تہٕ کھول أس آسہِ۔ ۲۔ گلہٕ کرن وول۔ گلہٕ بوٚڈ۔ زیادہ تہٕ بڈ بڈ کتھ کرن وول۔

أسہٕ بیٛہہ :- ژھوپہٕ گرِتھ روزُن۔ کتھہٕ تہٕ کتھہٕ نہٕ کرنہٕ۔ م: أسہٕ بیٛہہ چھےٚ نا!۔

أسہٕ پوٚ :- کھنک لالچ۔ کھنہٕ ہیٚ کُن یوت أسُن۔ کھیٚنۍ تہٕ کھیٚنۍ۔ پانس کنۍ یوت پوٚ۔

أسہٕ پھکھ۔ أس پھکھ :- أسچ بوے۔ أسچ بد بو۔

أسہٕ زبو۔ أس زبو :- أسہٕ منزٕچ زبو۔ بگھ بگھ کرٕنی زبو۔ بکوأسی ہنزٕ زبو۔

أسہٕ ژوٚٹ :- ۱۔ سُہ یُس وُٹھ، زبو یا أسک بیٚیہ کانٛہہ حصہٕ ژھیوٚ نمت آسہِ۔ سُہ یَس بد صوٗرتھ أس آسہِ۔ ۲۔ یَس نہٕ جان پاٹھی کتھ آسہِ پھوران۔

أسہٕ ژھیوٚن :- أس ژھیوٚن۔ وُٹھہٕ ژوٚٹ۔ یَس وُٹھ ژھینی ستی آسن۔ أسہٕ ژوٚٹ۔

أسہٕ کتھ :- سوٚ کانٛہہ تہٕ کتھ یوٚس زبوٚ پیٹھ آسہِ تہٕ گنہٕ تہٕ وِزضروٗرتھ موٚجوٗب ونِنہٕ ییہِ۔ (گریزن)۔

أسہٕ کڈُن :- زیوٚ ستی وُنُن۔ أندری نہٕ تھوُن۔

أسہٕ کنی آم کھارٕنی :- پریشان کرُن۔ تھوس اٲنی پھنبڈ پھیٚرٕ لارٕنی۔

أسہٕ منزٕ نار نیرُن :- ترٛٹھ کتھ کرٕنی ییمہٕ ستی ترٛٹہ بزُن ووتھِ۔ تیُتھ کینٛہہ وُنُن ییمہٕ ستی نار لگہِ۔

أسہٕ نچر۔ أس نچر :- نیٚگ یا لوٗکُٹ أس آسُن۔ لوٗکُٹ أس آسچ حالتھ۔ کتھل نہٕ آسُن۔ ژھوٚپ آسُن۔

أسہٕ نیُگ، أس نیُگ :- یَس نیُگ یا لوٗکُٹ أس آسہِ۔ یُس کمے کتھ بیتر کران۔ یُس نہٕ ژرِ کتھِ کرِ۔ ژھوٚپ۔ یُس نہٕ بکوأسی آسہِ۔

أسہِ نیٛوٗر :- (گُپنَن) أسَس بَستہِ بیتر نیرنہٕ۔ (گُپنَن ہنٛز) اَکھ أسہِ بِمأری یتھ منٛز نہٕ تِم أسَس بَستہِ آسنہٕ کِنی گاسہِ بیتر کِتھ کُرتھ ہبکان چھِ۔

أسہِ ہَتھ :- أکِس ہَتِس لوٗکن ہنٛز زیوٗ ہَتِس لوٗکن ہنٛز کتھ۔

أس پرٛاٹُن :- أسہٕ منٛز تھَپہِ نیٚن۔

أس تھوٗپ دیُن :- ۱۔ (مأمِس اَندر) أکِس زنانہِ ہُنٛد بیٚیِس زنانہِ أسَس بُتھِ دٔج بیترِ تھٔوِتھ سو ژھوپہ کرناوٕنی۔ ۲۔ لاچِ بیترِ دِتھ کانٛہہ کتھ کھوٗناوُن۔ یا پانس کُن کانٛہہ پھرُن۔

أس چھٔلِتھ (سَر وَتھ) کتھ کرٕنی :- سبھ تأظیمہٕ سان کتھ کرٕنی۔ ناجأیز یا ناشایان پأٹھی نہٕ بوٗلُن۔

أس ژٕٹُن :- زیوٗ پیٚٹھ ژأنگ ژھٕنٛی۔ کتھی بیتر کروٗنے کانٛہہ ژھوپہ کرناوُن۔ کانٛہہ کینٛہہ کھوٗنے پتھ رٹُن۔ کھوٗان کھوٗانِے کأنٛسہِ کھٚین بنٛد کرُن۔

أس ژھیٚیٹرُن :- فاقہٕ پھٹراوُن کأنٛسہِ ہنٛدِس مَرنس پیٚٹھ اوٗک وَق فاقہٕ پھٹراوُن تہٕ دٕ وَق ہیوٗن کھیٚوٗن۔

أس سُرٕو :- أس کرصاف۔ تمیٖز سان کرکتھ (تَس یوان وَنہٕ یُس تہٕ آسہِ وَنان یہِ نہٕ وَنُن پزِ)۔

أس سُرٕوُن :- أس صاف کرُن۔ حبہٕ سان تہٕ تمیٖز سان کتھِ کرنہٕ۔ ناشایاں کتھِ نہٕ کرنہٕ۔

أس وٚہرأوِتھ آسُن :- ۱۔ کُنہِ چیٖزٕچ ترٛشہ حالتھ آسٕنٛز یتھ پتھ پیٚیہِ پیٚیہِ تہٕ خٔرٕچ کرُن۔ م: مکانہٕ چھُس أس وٚہرأوِتھ۔ ۲۔ کانٛہہ بلاے بُتھِ آسٕنٛز۔ م: یَم چھُس أس وٚہرأوِتھ۔ ۳۔ ہنہٕ خأطرٕ تیار آسُن۔ ل م: دُشمَن چھُم جایہ پاوٕرِس أس واہرأوِتھ۔

أس یِن :- أچھ اَکھ بِمأری یتھ منٛز أسَس بَستہِ ہشہِ کھسان چھےٚ۔ ۲۔ کانٛہہ کھبنہٕ چیٖز بُتھِ یِن۔ اَکےٚ سیٚن پیاپےٚ کھبنہٕ ستی تِم نکہٕ ہَتھ گژھنی۔

أس ۲:- [> س: أس] اوس لفظُک مادٕ۔

أشِد :- [ن۔ مؤل: أشِد > س: اَشونہَ] اَکہٕ رہتُک ناو۔ سُہ رہتھ یُس بأدرِ پیٚتھ پتہٕ کارتِکہٕ بروٗنہہ چھُ یوان۔

أشر واد :- [ن۔ مؤل: أشر واد > س: آشیِر واد] أہی۔ رُت یَژھُن یا کاچھُن۔

أشُر پیٚتر :- [ن۔ > ک: أشُر+س: پیٚترِ کہَ] پٔتُن أستھ پٔنٛدی کڈن وول۔ پٔتُن أستھ دُشمنُت ورتاون وول۔

أشرَن :- [م۔ مؤل: أشرَن > س: آشرَیہَ+ک: اَن] بَتہٕ باپتھ آویزٕگی۔ وہَن جاے۔ چھپَن جاے۔

أشرُن :- کأنٛسہِ نِش یا کُنہِ جایہ چھپُن۔ روٗزی۔ کماونہٕ خأطرٕ کُنہِ مُلکس منٛز یا کُنہِ جایہ بسُن۔ کأنٛسہِ ہنٛدِس سایَس تل یا کأنٛسہِ ہنٛز سرپرستی

تل روزُن۔

أٔشِر مُت :- ا۔ سُہ یَس نِش پناہ آسہِ ہیوٚتمُت۔ ۲۔ سُہ مُلک یا جاے بیترِ ییتہِ کانٛہہ روٗزی کماونہِ خاطرٕ بوٚسمُت آسہِ۔ ۳۔ اَتھ پیٹھ تھوَن وول۔

أٔشناو :- [مۄل: أٔشناو <ف: آشنا]۔ رِشتہٕ دار۔ بنٛد باندو۔ پنٛن زأنی کار۔

أٔشناوٕرشناو :- اَنٛگ أٔشناو۔ اَو أٔشناو، بنٛد باندو۔ أٔشناوبیترٕ۔

أٔشناوگوأٔسناو :- (یہ چھِ ہَزلہٕ پأٹھۍ وَنان) کھِنہٕ چَنہٕ ستی چھُ کانٛہہ أٔشناو بنان۔

أٔشناوگوپأٔشناو :- ہَزلہٕ کِنۍ أٔشناوَس مُتلق وَنان یُس صرف پنٕنہِ غرضہِ خأطرٕ أٔشنأوی لاگان چھُ۔

أٔشناوگوپوشناو :- أٔشناوٕ ہِنٛدِ ستی چھُ ناوپوشان یا زِنٛدٕ روزان۔

أٔشنأوی :- رِشتہٕ۔ بنٛدُت۔

أٔفین :- [م۔مۄل: أٔفین <ع: اَفیُون۔ ف: اَفیم : اَپیُوٗن =س: اَہِہ + فینہٕ] ٹرِ یاق۔

أٔکھتھ :- [<س: آکھیاتہٕ] زأنتھ دوکھ۔ زأنتھ مأنتھ ڈامب۔

أٔکھتھ مأکھتھ :- اَپزی پأٹھۍ۔ ٹھٹھِ پأٹھۍ پزِنہٕ۔

أٔکھی أٔکھی کرُن :- زأنتھ مأنتھ زپرو، کانٛہہ ٹلُن۔ زأنتھ مأنتھ مۄرلاوُن۔ کأنسہِ گینٛد گینٛد کرُن۔

أٔگرنگر :- ژوپأری ۔ ژوواپأری۔ اَنٛدٕ وَنٛد۔ پرٛتھ طَرفہِ۔ گامہِ شہر۔

أٔگرُن بأگرُن :- ا۔ انٛرُن گنٛزرُن۔ أٔنزراوُن۔ طے کرُن۔ ۲۔ داد مامَلہٕ۔

أٔل :- [م۔مۄل: أٔل <س: ایلا] گوژِ شکلہِ اَکھ مُشِک دار پھَل یُس مَصالَس لگان چھُ۔

أٔلہٕ أٔدرَ کھ ہیٚوٚ :- نٔفیس، اَصل۔ جان، زَبر، رُت، سبٹھاہ رُت۔ م: شۄنٛٹھ ہیٚوٚ۔

أٔلہِ سُپأری ۱ :- أٔلہِ تہٕ سُپأری یوسہٕ پانہٕ وٕتھرَس ستی چھِ کھوان۔

أٔلہِ سُپأری ۲ :- اَکھ گاسہٕ ذاتھ۔

أٔلچ :- [م۔مۄل: أٔلچ <ف: آلوچہ] ژۄک گلاسہٕ (اَکھ مۄک ناو)۔ أٔلچہِ رَنٛگ، أٔلۍ چہِ رَنٛگ۔ یُتھ رَنٛگ۔ أٔلچہِ آسان چھُ۔ گۄٹ قِری مِزی رَنٛگ۔

أٔلچہِ کُج۔ أٔلۍ چہِ کُج :- سو کُج یا لوگُٹ کُل یتھ أٔلچہِ نیران چھےٚ۔

أٔلۍ حأفِظ، عأٔلی حأفِظ :- [<ک: أٔلۍ + ع: حَافِظ] اوٗن۔ گاشہِ رۄس، یُس نہٕ بوزنہٕ آسہِ یوان۔

أٔلۍ کدَل، عأٔلی کدَل :- [ن۔مۄل: عأٔلی کدَل] سرینگرس منٛز وینٛتھِ پیٹھ اکھ کٔدلُک ناو۔ أٔلۍ کٔدلُک اوٗنٛد پوٚک۔

أٔلۍ کانٛنۍ داںٛدِ ہوٚر :- اَکھ نہٕ نیران بَر، بیٚیا کھنہٕ۔

اَژان گرِ:- مانُن زانُن نہٕ آسُن۔ پرٟونی ناو آسنۍ۔ دٕہُن داہ وَتہٕ آسنہٕ۔ مُ: کاہَن گاوراوٕنی۔

اَلی گاڈ:- [م۔ مؤل: اَلی گاڈ]۔ وُچھنہٕ تلہِ جان تہٕ کھٕنہٕ تلہِ بےٚ مزٕ اَکھ گاڈ ذاتھ۔

اَلی مشِید (عاَلی مشِید):- [م۔ مؤل: عالی مشِید < ف: عاَلی < ع: عال+مَسجِد] سرینگرس منزٕ اَکھ مَشہوٗر مشِید۔

اَلی واکھ:- [ن۔ مؤل: اَلی واک < س: آشی+واکیہ] اَہی پاٹھ۔ رٕژَر پاٹھ۔ خاَر پاٹھ۔

اَلی ہاٗنز:- [ن۔ مؤل: اَلی ہاٗنز] رَزٕ ہتۍ لَمنہٕ باپتھ کوٗٹِس کوٚرمُت گوٚد۔

اَمیزی:- [مؤل: اَمیزی < ف: آمیز] لیکھنُک اَکھ طریقہٕ۔ شِکستہٕ خط۔ مِلوِتھ لیکھُن۔

اَمین:- [ن۔ مؤل: اَمین <: عبراَنی: آمین] (دوٚیہِ خاَرس پتہٕ وَننہٕ یوان) خوداتھاَوِن یِہ دُعا قوٗبوٗل، قوٗبوٗل اَسِن۔

اَمی لہٕ:- [ن۔ مؤل: اَمی لہٕ < س: آملَہٕ] اولہٕ۔ اکہِ قِسمُک مۄیُس دَوٚہس لگان چھُ۔

اَمی یام:- [م۔ مؤل: اَمی یام < س: آم+ک: یام] بُڑٕژ زنانہِ ہُنٛد گوڈٕ گوڈٕ مَن پھیرُن تہٕ گزلہِ گرشھنہٕ۔

اَنگھ، عاَنگھ:- [ن۔ مؤل: اَنگ < ع: عین+ف: ک] اَچھ ہتۍ صاف وُچھنُک شیٖشہٕ۔ اَچھن ہُنٛد شیٖشہٕ۔

اَنگھ گرِ، (عاَنگھ) گرِ:- سُہ ڈَبہٕ ییٚتِھ منٛز عاَنگھ تھوان چھِ۔

اَنی مانی:- [< س: اَنہٕ مان+ک: ی]۔ سوچنے کرنے۔ کتھٕ واتنے۔ اَنگٕ ؤنی کٕنی یوت۔

اَنہٕ:- [ن۔ مؤل: اَن < ف: آئینہٕ]۔ شیٖشہٕ۔ بُتھ وُچھنُک شیٖشہٕ۔ مُکر۔

اَنہٕ اَنٛدری:- اَپزُے۔ اَپُز واد کرِتھ۔ اَپزُے ہاوِتھ۔ یہ چھِ تیٚلہِ وَنان ییٚلہِ کیٚنہہ دِنگ یا کرنُک اَپزُے وادٕ یِہ کرنہٕ۔

اَنہٕ پوٚٹ:- شیٖشہٕ پوٚٹ۔

اَنہٕ پھُٹ:- اَنہٕ کھٕنٛڈ۔

اَنہٕ خانہٕ:- [ن۔ مؤل: اَنہٕ خان < ف: آئینہ+خانَہ] شیٖشہٕ خانہٕ۔

اَنہٕ داَر:- سو داَر ییٚتھ شیٖشہٕ آسُن جُرِتھ۔ شیٖشہٕ جُرِتھ یا شیٖشہٕ دار داَر۔

اَنہٕ زاٗنٛپانہٕ:- سُہ زاٗنٛپانہٕ ییٚتھ شیٖشہٕ پٔٹی لاَگِتھ آسَن۔ سوڈوٗلی ییٚتھ شیٖشہٕ جُرِتھ آسَن۔

اَنہٕ کھپٹ:- سُہ لوکُٹ شیٖشہٕ یَس نہٕ ووٚنی کنہِ کامہِ ہُنٛد آسہِ۔

اَنہٕ کھٕنٛڈ:- شیٖشہٕ ٹُکرٕ۔

اَنہٕ کھونٹ:- سُہ ڈَبہٕ ییٚتھ منٛز شیٖشہٕ تھوان چھِ۔ شیٖشہٕ تھونُک ڈَبہٕ۔ (گزٕ پرٕسن)۔

اَنہٕ گوٚر:- شیٖشہٕ گرَن وول یا شیٖشہٕ بناوَن وول۔

شیشہٕ کِنِن وول ۔ یُس شیشہٕ کنان آسہِ ۔

أنہٕ مۆزِ وَنُن :- أنہٕ أنٛدرٕ وَنُن ۔ اپزُ ے واد کرُن ۔

أنہٕ وأج :- سو وأج یَتھ کٕرینکہٕ بَدَل أنہٕ آسہِ جُرتھ ۔

أنہٕ ہاوُن :- ١۔ لگنس پیٹھ مُہر نہٕ تہٕ مُہرازٕ س أنہٕ مۆزِ یا أنہٕ أنٛدرٕ اَکھ أکِ سُند بتھ وُچھنٕ رٕ ہتھ ۔

٢۔ اصلیتھ ئنہٕ کڈٕنی ۔ کأنٛسہِ ہاوُن زِ تلہٕ کنہٕ کیُتھ چھُ سُہ ۔

أنی (آنی) :- [س : آم] ۔ اِو ۔ اِدٕ کیا ۔

أنٛپھ ، آنٛپھ :- [م ۔ مؤل : آنپ] برانتھ ۔ آش ۔

أنٛپھ تھٔونی :- براتھ تھٔونی ۔ آش تھٔونی ۔ وومید دِنی ۔

أنٛتھ :- [ن ۔ مؤل : أنت < س : اَنتہ] أنٛد ۔ أنٛدِم جاے ۔ حَد ۔

أنٛتھٕ رٕژھر :- بےٚ اِنتہا ۔ حدِ ے نہٕ آسُن ۔ أنیکھ ۔

أنٛتہٕ رؤس :- حَدٕ رؤس ۔ أنٛدٕ رؤس ۔ یتھ نہٕ أنٛد آسہِ ۔ سُہ چیز بیترِ یمیُک أنٛد لبنے ییہِ نہٕ ۔

أنٛٹ ، أنٛٹھ :- [م ۔ مؤل : آنٹ < س : اَشٹہِ] ۔ ١۔ مۆس أنٛد ریٛٹأنٛی گولر ۔ ٢۔ اَکھ اِنٛچ ۔

آنٛچہِ :- مۆس یا مۆن أنٛد ریٛٹأنٛی گولر ۔

آنٛچہِ تیل :- سُہ تیل یُس کھالِبن چھِ کڈان ۔

آنٛچہِ مار :- (ل ۔ م) یہِ وُنہٕ آنٛچہِ مۆزٕ ے آسہِ تہٕ مأرِتھ ژھٕنُن ۔ ١۔ (وَرگہٕ) لوکٹ مارُن ۔ سُہ مارُن یُس نہٕ کُنہٕ گٕژھنُو مۆزٕ ے آسہِ ۔ م : یہِ گو آنٛچہِ مار گوٚ ژھن ۔ ٢۔ نیٛک ۔ یہِ دُنہٕ آنٛچہِ مۆزٕ ے آسہِ ۔

أنٛٹ (أنٛٹھ) کُملِنی :- نَرسُن ۔ پشلُن ۔ موٗٹُن ۔ م : کٕہہِ تام کُملییس أنٛٹھ ، تہٕ گو کٕہہِ تام موٗٹیوو ۔

أنٛٹ (أنٛٹھ) مَرٕنی :- پٕژُن مَطلب نیٛرتھ تسلا گژھن ۔ پٕژنی برأبرٕ ی ییٚنی ۔

أنٛٹھ وَٹٕنی :- ١۔ ہار مانٕنی ۔ نہٕ پوشنہٕ موکھ لٹاوٕنی ۔ ٢۔ (ورگہٕ پأٹھی) مَرُن ۔

أنٛٹرُن :- [م ۔ مؤل : أنٛٹر] بیٚیس لاینہٕ باپتھ یا ٹاڈنا بیترِ کرنہٕ خأطرٕ آیہِ گرٛاے ۔

أنٛٹرُن :- کأنٛسہِ لاینہٕ باپتھ آیہِ گرٛاے کرٕنی ۔ ٹاڈنا بیترِ کرنہٕ خأطرٕ کأنٛسہِ زاگُن ۔ کأنٛسہِ سیٚز رَنہٕ باپتھ موقس پرٛارُن ۔

أنٛجأرٕ ، آنٛجأرٕ :- [مؤل : آنٛجار] ۔ کم ذاتھ ۔ نیٛژ ۔ کمینہٕ ۔

آنٛجأرٕ مانٛجأرٕ :- کمینہٕ ۔ کم پایہِ ۔

أنٛچی وال :- یتھ اَکھ أنٛٹھ زٕ چھر یا کھجر آسہِ ۔ م : أنٛچی وال کیٚل ، أنٛچی وال پٹ ۔

أنٛچ کار :- [ن ۔ مؤل : أنٛچ کار < س : آم کار] آنکار ۔ یقرار ۔ واد ۔ مانُن ۔

أنٛچھ ، آنٛچھ :- [ن ۔ مؤل : آنٛچ < س : اَرچہِ] پھَل ۔ پاداش ۔ انتقام ۔ قِصاص ۔

أنٛچھ ہیوٚن ۔ آنٛچھ ہاوُن :- رَکھ واتناوٕنہٕ سٟتی کٔتھ فِکرِ تأرٕنی ۔ بَدلہٕ ہیوٚن ۔ قصاص ہیوٚن ۔

أنٛدرٕ :- [م ۔ مؤل : آنٛدرٕ < س : اَندھکا] ۔ ١۔ گردِ

طوٗفان۔ سخ واو۔ واوِ طوٗفان۔ ۲۔ پھَش پھیرُن۔

أ ٹکرٕ شأہی:- سُہ سِکہٕ یتھ نہٕ کُنہِ کٔنزٕ تہٕ کھوٗٹ ییہِ وَننہٕ۔ صاف سِکہٕ۔

أ ٹکون:- [م۔ موٗل: أ ٹکوَن <س: اَنگنیم]۔ اَٹھکل۔ اَنداز۔

أ نکھ:- [م۔ موٗل: أ نک <س: اَنکہ] گرٕز ہُنٛد نِشانہٕ یُس کانٛہہ چیز پَرٕزناونہٕ باپتھ کُنہِ پیٹھ تٕراوان چھِ۔ اَنگ یُس کُنہِ چیزَس نِشانہٕ تھَونہٕ باپتھ تٕراونہٕ چھُ یوان۔ موٗس۔

أ و:- [م۔ موٗل: آو <س: آ+وے کہ]۔ اَکھ کچھِ ذاتھ یوسہٕ داں کُلین ستٕ ستٕ چھےٚ ووپدان تہٕ نَنٛدَ ووٕزِچھےٚ کٔڈنہٕ یوان۔

أ وِش:- [م۔ موٗل: أ وِش <س: آوِش]۔ تَصرُف۔ پراہ۔ پزٕ کرٕ ژاَژُن۔

أ وٕ شہِ لَد:- [م۔ موٗل: أ وٕ شہِ لَد]۔ سُہ یَس تَصرُف آسہِ گومُت۔ پزٕاہ لَد۔ یَس کانٛہہ پزٕ کرٕ ش۔ آسہِ ژامُت۔ مِ: أ وٕ شہِ لٔدِنی۔

أ وِیُل۔ أ یُل:- [ن۔ موٗل: أ وِل <س: آمَ+ک: مال (مُ: بٔلِ بیترِ)]۔ اوٗ ژہ۔ زأ ویُل۔ مِ: أ وِج۔

أ وٕ جار:- اَژھر۔ زأ وٕ جار۔

أ ہی اِ:- [م۔ موٗل: أ ہی <س: آشی]۔ دَیَس۔ رٕژَر منگُن۔ رٕژَر پٕژھُن۔ رُت کاچھُن۔ دُعایہِ خأر۔

أ ہی پاٹھ:- أ لی واکھ۔ رٕژَر پاٹھ۔ خأر پاٹھ۔ أ ہی واد

أ ہی کرٕنی:- رُت کاچھُن۔

أ ہی واد:- أ ہی پاٹھ۔ رٕژَر پاٹھ۔ خأر پاٹھ۔ أ لی واکھ۔

أ ی ۲:- اَکھ کچھ یُس داں ڈور بن یوان چھُ وُچھو "أ وٗ"

أ ے اِ:- [<س: آ+ک۔ ے] تمِ آےژےٚ نِش۔ وأ تی۔

أ ے ۲:- [< آوازِ پیٹھ یا آوازِ پٕژھی واے، لفظس ستی] وأ ے (دادِ دٕ گہِ وِزنیر تھٕ ژَلان)۔

أ ییِن:- [ن۔ موٗل: أ ییِن <ف: أ یین]۔ دوٗستوٗر۔ ضابِطہٕ۔ قأیدٕ۔ قونوٗن (کُنہِ اَدارُک)۔

اِ

اِبتدا:- [ن۔ موٗل: اِبتدا <ع: اِبتدا]۔ گوڈ۔ آغاز۔ آدَن۔

اِبراہیمؑ:- [ن۔ موٗل: ابراہیم <ع: اِبراہیمؑ] أکس پأغمبر سُنٛد ناو یَس خلیل اللہ، (یانے خودایہِ سُنٛد دوس) تہٕ چھِ وَنان۔

اِبلیس:- [ن۔ موٗل: اِبلیس <ع: اِبلیس] شیطان

اِبٕنُل وقت:- [ن۔ موٗل: اِبنُل وقت <ع: اِبنُ الوقت] (ل۔ م) وقتُک پوٗتھر تہٕ دٕپتھ گو وقتُک بَنٛدٕ یا غولام۔ یُس وَقتس ستٕ ستی بَدلہٕ۔ واوٕ وُچھتھ ناوٕ تٕراوَن وول۔

اِبہام:- ۱۔ وُلتھ وَنُن ۔ ژٕ پأٹھی نہٕ وَنُن ۔ وِیژھنتھ نہٕ وَنُن ۔ مانے کِس عِلمس منز اکھ صِفت ۔

اِتحاد:- [ن ۔ مؤل: اِتحاد > ع: اِتحّاد]۔ ۱۔ سَمُت، یکُت ۔ سَمہٕ ژار ۔ مِلہٕ ژار ۔ ۲۔ ہِشَر ۔

اِتفاق:- [ن ۔ مؤل: اِتفاق > ع: اِتفاق]۔ ۱۔ مِلہٕ ژار ۔ سَمہٕ ژار ۔ ہِشَر ۔ ۲۔ ہَنگہٕ تہٕ مَنگہٕ ۔ آتے تاتے ۔ ہَنگہٕ تہٕ مَنگہٕ (کینْہہ سپدُن یا آسُن)۔

اِثبات:- [ن ۔ مؤل: اِثبات > ع: اِثبات]۔ ۱۔ ثابتھ کرُن ۔ ۲۔ ثۆبۆتھ ۔ ۳۔ وۆر بناوُن ۔ ۴۔ آسُن ۔ مۆجۆدگی ۔ ۵۔ آشکار ۔ ۶۔ عِلم تصوفس منز اکھ اصطلاح ۔ مُ: نفی ۔

اِثباتن:- [وۆجود پزٕ اُتھ ۔ ثابتھ گرتھ ۔ صحی پأٹھی ۔ پزٕ پأٹھی ۔

اِثباتِ وۆجۆد:- [وۆجۆدُک ثۆبۆتھ (خودا آسنُک ثۆبۆتھ ۔ (خودایہٕ سُند) پزٕ پأٹھی آسُن ۔

اِجابت، (اِجابتھ):- [م ۔ مؤل: اِجابت > ع: اِجابت]۔ ۱۔ آشکار ۔ مانُن ۔ آنکار کرُن ۔ قۆبۆلیتھ ۔ ۲۔ (حکیم کتھ) مأدان نیرُن ۔ ۳۔ مانُن ۔ منظۆر کرُن ۔

اِجارٕ:- [ن ۔ مؤل: اِجار > ع: اِجارہ > ع: اَجر] سائلمس ۔ ٹھیکہٕ ۔ سأری ہے پٹھ تختیار ۔ شُرکتہٕ رۆس تختیار ۔

اِجارٕ دار:- یَس سارِ کُے ٹھیکہٕ آسہِ ۔ یَس سأری ہے پٹھ تختیار آسہِ ۔ پۆرٕ تختیارٕ ووٚل ۔

اِجارٕ دار:- یَس سارِ کُے ٹھیکہٕ آسہِ ۔ یَس سأری ہے پٹھ تختیار آسہِ ۔ پۆرٕ تختیارٕ ووٚل ۔

اِجارٕ دأری:- [م ۔ مؤل: اِجارٕ دأری > ع: اِجارہ + ف: داری]۔ ۱۔ تجارتس بیترِ منز کأنْسہِ اَکِس زٕنسِ یا اَدارس کُنیُک سائلم حق آسُن ۔ ۲۔ دَسگاہ آسُن ۔ ۳۔ پٹھوٗلی ۔

اِجازَتھ:- [ن ۔ مؤل: اِجازَت > ع: اِجازت > ع: جوز]۔ منظۆری ۔ روٗخصتھ اَگنیا ۔

اِجازَتن:- [> ع: اِجازتاً] اجازَتھ ہیتھ ۔ روٗخصتھ ہیتھ ۔ کأنْسہِ پزٕ ژھتھ ۔

اِجازَتھ نامہٕ:- مَنظۆری ہُند کاکد ۔ پَروانہٕ ۔

اِجتماع:- [ن ۔ مؤل: اِجتماع > ع: اِجتماع > ع: جمع] لۆکہٕ جَسرٕ ۔ سبٹھاہَن ۔ لۆکن ہُند اَکہِ جایہِ سَمِتھ آسُن ۔

اِجتمأیی:- [> ع: اِجتماع] جماتُک ۔ یکہٕ وَٹہٕ سارِنے ہُند ۔ یہٕ سَمِتھ بنیۆمُت یا کرنہٕ آسہِ آمُت ۔

اِجرا:- [ن ۔ مؤل: اِجرا > ع: اِجراء]۔ جأری کرُن ۔ حُکُم (کڈُن)۔ عمل درآمد ۔ چلاوُن ۔

اِجرائے ڈِگری:- [م ۔ مؤل: اِجرائے ڈِگری > ع: اِجرا + انگ: ڈگری]۔ ڈگری پٹھ عمل کرنُک حُکم ۔

اِجلاس:- [ن ۔ مؤل: اِجلاس > ع: اِجلاس]۔ ۱۔ جلسہٕ ۔ ۲۔ کچہری لگنی ۔ پیشی لگنی ۔

اِحاطہٕ :- [ن۔مؤل: اِحاطہٕ <ع: اِحاطہ]۔گنٛڈِتھ جاے۔گنٛڈِتھ زٕمین۔

اِحاطہٕ کرُن :- طے کرُن۔حد کرُن۔

اِختلاف :- [ن۔مؤل: اِختلاف <ع: خلف]۔ بیٚوٚن راے۔ہِشی راے نہٕ آسٕنۍ۔

اِختیار،(یختیار):-[ن۔مؤل:اِختیار<ع:اِختیار] ا۔یختیار۔پانٛس تام کینٛہہ آسُن۔ اَتھس تل۔اَتھس اَندر آسُن۔۲۔منظوٗر تھوٗن۔ مانُن۔۳۔(حٕکوٗمتُک) یختیار۔۴۔یہِ بٕنتھ ہیکہِ۔یہِ ممکن آسہِ۔کینٛہہ کرنُک طاقتھ۔

اِخلاص،(یخلاص):-[ن۔مؤل: اِخلاص <ع: اِخلاص]۔ماے موٚحبتھ۔میٔژرٕت یخلاص۔ ۲۔قرآنِ شریفُک اَکھ سوٗرٕ۔سوٗرۃ اِخلاص۔

اِخلاق:- [ن۔مؤل: اِخلاق <ع: اَخلاق <ع: خُلق] جان ؤطیٖر۔رٕتۍ کرتوٗتھ،شائیستگی۔

اِدارٕ :-[ن۔مؤل: اِدار <ع: اِدارہ]۔وُچھوٗ 'اَدارٕ'

اَدرار:- [ن۔مؤل: اِدرار <ع: اِدرار]۔ ٕمتھر۔ زَل۔زَل مَل۔

اِدراک:- [ن۔مؤل: اِدراک <ع: اِدراک]۔ ا۔تھٕدٕ رٕتہِ زٕاُولِی مَاملہٕ ذیہنَس منٛز رَٹُنۍ۔ ۲۔گاٹہٕ۔عَقل۔بوزٕ شوٗژ۔زان۔۴۔أندریم گاش۔بوٗد۔

اِذا(یِذا):- [م۔ مؤل: اِذا <ع: اِذیٰ]دوٗکھ۔ تکلیف۔ضَرر۔نوقصان۔

اِرَن، یِرَن:- [م۔مؤل: اِرَن <ف: ایرَن]۔ شٔستر وسہٕ چیز یتھ پٹھ کھارٕ شٔسترس دَب چھہِ دِوان۔

اِرادٕ (یِرادٕ):- [ن۔مؤل: اِراد <ع: اِرادہ] خأہش۔گَل۔ راے۔ کینٛہہ کرنٕچ کل یا نیت۔مُدا۔

اِرأدی (طور):-قٔصد کٔرِتھ۔یِرادٕ کٔرِتھ۔کَل کٔرِتھ۔

اِرتقا:-[ن۔مؤل: اِرتقا <ع: اِرتقاع] ترقی کرٕنۍ۔ ووٗنہٕ ژار۔تھزرَس واتُن۔ڈاروِن سٕنہ نظریہِ یِیمہِ موٚجوٗب تھٕزٕ زُوِ ذأژ ٕنٛی موٗمنٛزٕ وارٕ وارٕ ترقی کران واژمٕژ چھَ۔

اِرتقائی:-ترقی ہُنٛد۔تھدنُک۔بڑنُک

اِرشاد:- [ن۔مؤل: اِرشاد <ع: اِرشاد]حُکم۔ فورماوُن۔وَتھ ہاوٕنۍ (معرفتس منٛز)۔

اِسبرانٛجُ :- [م۔مؤل: اِسبرانٛجُ <ع: اِسفناج+ ک: ٹُج]میٔژ پھوٚل یُس حاجتس بہَن وِزِ لگان چھُ۔

اِسبنٛد۔یِسبنٛد :- [ن۔مؤل: اِسبنٛد <ف: سِپنٛد، اِسپنٛد]اکھ قسمُک بیوٚل یتھ زالنہٕ سٟتۍ جان مُشک چھُ نیران۔

اِسبنٛد سوز:-ترٛأمی بانہٕ یُس مَجمہٕ چالہٕ آسان چھُ۔یتہٕ یتھ منٛز باگ کینٛژٕ ہش آسان چھےٚ۔اَتھ منٛز چھِ اِسبنٛد زالان۔اِسبنٛد زالنُک کینٛژٕ بانہٕ۔

اِسبٔدی ہار: -[ن۔مؤل: اِسبٔدی ہار] مَتھنگ اَکھ دوا۔

اِسپیگہٕ: - اَکھ کچھ ذاتھ یتھ میتھ ہوِ وٕتھر چھ آسان تہٕ لاجؤردہش پھُلۍ چھ نیران۔

اِستاد/یِستاد: -[<ف: اِستادہ] ۔وودنہٕ۔ووتھ دَنہٕ

اِسترٕی: -[م۔ مؤل: اِستری <س: ستر]۔ گُندرٕ۔ لوٚہہ۔ پزبس۔ شُسترٕ واَکھ آلہٕ یُس گرماوتھ پلوَن پیٹھ پھُٹھ کڈنہٕ باپتھ پھرناوِنہٕ چھُ یوان۔

اِستدعا: -[ن۔مؤل: اِستدعا <ع: اِستدع < دَعو] عرض۔

اِستعار (اِستیار): -[ن۔مؤل: اِستعار <ع: اِستعار] شأیری مَنز سوٚ صَنعت یۄسہٕ مۆجوٗب کانٛہہ چیز کُنہٕ کہٕ ہِشر کنہِ بیٛیہٕ کانٛہہ چیز وَننہٕ ییہٕ۔ م: لَڑایہِ کُیت گوسہ شیر (شیر لفظ چھُ اِستیار)۔

اِستغاثہٕ: -[ن۔مؤل: اِستغاث <ع: اِستغاثہ]۔ فوجدأری مُقدمہٕ۔

اِستغار: -[ن۔مؤل: اِستغفار <ع: اِستغفار] خوداِلیس گونہٕن مأنی مَگنٕی۔توبہٕ، پزاَیچھ۔

اِستقلال: -[ن۔مؤل: اِستقلال <ع: اِستقلال]۔ ا۔ژبڑ۔صَبر۔ضبط۔ ۲۔پایدأری۔دربر۔

اِستنجا: -[ن۔مؤل: اِستنجا <ع: اِستنجا] طَہرتھ۔آب دَس۔چھلہٕ چھوکھ۔شرٕ وژ۔ مأدان نیرنہٕ پتہٕ صفأیی۔

اِستمال، استعمال، استیمال: -[ن۔مؤل: اِستمال < استعمال < عمل]۔ کُنہٕ چیزُک وَرتُن۔ کُنہٕ چیزُک پرٕژرر۔

اِستقال، اِستقبال: -[ن۔مؤل: اِستقبال <ع: اِستقبال < قبل]۔ کأنٛسہِ بروٚنٛٹھ نیرُن۔ پیشوأی۔سواگتھ۔

اِستیفہٕ: -[ن۔مؤل: اِستیفہٕ <ع: اِستعفا] نوکری تژاوُنی۔دَسبردأری۔

اِسرار: -[ن۔مؤل: اِسرار <ع: اسرار] سِر کتھ، ژوٗر کتھ، تمہٕ کتھ یمہٕ نہٕ سارنے وَننہٕ یوان۔

اِسرأفیل: -[ن۔مؤل: اِسرأفیل <ع: اِسرأفیل] ژورَو بڑبو ملأیکو منز اَکھ مَلکھ یُس قیامژ دوہہ پوگ وایہٕ۔

اِسرأییل: -[ن۔مؤل: اِسرأییل <ع: اِسرأییل] ا۔حضرتِ یعقوبؑ پأغمبر سُند بیٛاکھ ناو۔ ۲۔یہوٗدی سَلطنَت۔

اِسلام: -[ن۔مؤل: اِسلام <ع: اِسلام < سَلم]۔ مُسلمانَن ہُند مذہب۔مُسلمأنی۔

اِسلام آباد کھٔنیٛہٕ ووٚنٛٹن کیٛس۔وَرملہٕ ژٹھ دوٚنس نَس: - اَکی ہِندِ بدلہٕ بیٛاکھ لَگُن۔اُت نہٕ بلایہٕ تُت۔

اِسم: -[ن۔مؤل: اِسم <ع: اِسم] ناو۔

اِسمِ اعظم: -[ن۔مؤل: اِسمِ اعظم <ع: اِسم+اعظم]۔ ا۔ دَیہ سُند سارِوے کھوتہٕ تھوٚد تہٕ بوٚڈ ناو۔ ۲۔(تصوفس منز)۔اَکہِ وٕظیفُک ناو۔

اِسمِ شُریف :- [ن۔مؤل: اِسمِ شُریف <ع: اِسم+شریف] ناو۔ (ل۔م)۔شرف دار ناو۔ تأظیمہٕ سان ناوس ونان۔

اِسم دار:- ناودار۔خاندأنی۔

اِسموغُل :-[ن۔مؤل: اِسموغُل <ف: اِسپغول <ف: اسپ+غول]۔اَکھ بیٛول یُس دَوٲہِس لگان چھُ۔

اِشار:-[ن۔مؤل: اِشار <ع: اِشارۃ]۔ا۔ژیٖنہٕ وَن۔ ژیٖنہٕ وِنی۔باس۔۲۔تَصرُف،ژھاے۔تٔھچھ

اِشارٕ دیٖن :- ژیٖنہٕ وَن دِنی۔باس دیٛن۔اَچھو تہٕ کھور ہو یا اوٗنگجہِ بیترِ سِتؠ ہاوُن۔کھوٗنی کِل دِنہٕ سِتؠ یا زِپر دِتھ ژیٖنہٕ ناوُن۔

اِشار کرُن :- ژیٖنہٕ وَن دِنی۔

اِشارٕ گرٛژھن :- پژاہ گرٛژھن۔ژھاے گرٛژھنی۔

اِشارٕ ہاوُن :- ژیٖنہٕ وَن دِنی۔اِشارٕ کرُن۔

اِشاریَت :- [م۔مؤل: اِشاریت <ع: اِشارۃ] (شأیری بیترِ منٛز) اِشارَو تہٕ کِنایو سِتؠ ہاوُن یا باوُن۔

اِشتِعال :- [ن۔مؤل: اِشتعال <ع: اِشتعال]۔ ژَکھ۔پھوٗشنی۔کرٛود۔شرارتھ۔

اِشتہار:- [ن۔مؤل: اِشتہار <ع: اِشتہار]۔لیکھتھ اعلان۔ عامَس تام کانٛہہ کتھ واتناوُنہٕ باپتھ لیکھتھ کاغذ۔

اِشٹابِر :- [م۔مؤل: اِشٹابر <اَنگ: سٹرابیری (Strawberry)] اَکھ میوٚ ذاتھ۔

اِشٹام:- [ن۔مؤل: اِشٹام <اَنگ: سِٹامپ (Stamp)] سَرکاری موٚہر گرِتھ کاکُد یُس دَستاویزَن سِتؠ تھوَنہٕ یوان چھُ قونوٗنی مألکیہ بَرنہٕ باپتھ۔

اِشٹام فَروش:- اِشٹام کاکُذ تہٕ ٹِکٹہٕ بیترِ کِنن وول۔

اِشکال :-[ن۔مؤل: اِشکال <ع: اِشکال]۔ا۔فی، شَکھ۔۲۔مُشکِل۔کرٛوٗٹھ۔

اِصرار:-[ن۔مؤل: اِصرار <ع: اِصرار] باٹھ باٹھ۔ کُنہِ کتھِ بیترِ پٹھ ہَٹھ۔کُنہِ پٹھ زور۔

اِصراف :-[ن۔مؤل: اِصراف <ع: اِصراف <ع: صَرف]۔فِضوٗل خَرچ،بےٚ حساب خرٕچ۔

اِصطلاح:- [م۔مؤل: اِصطلاح <ع: اِصطلاح] کُنہِ عٔلمُک خاص مانے دار لفظ بیترِ۔تگنیاُرک لفظ تکنیکی لِفظ۔

اِصطلأحی :-تکنیکی۔

اِصلاح:- [ن۔مؤل: اِصلاح <ع: اِصلاح]۔ا۔ ووستادُ سُنٛد پٹھہٕ کنہٕ لیکھتھ دِیُتمت یتھ ژاٹ نقل کران چھُ۔ ۲۔ شیرُن۔گرِنی کرِنی۔ ٹھیکھ کرُن۔صحی کرُن۔ ۳۔ وَتہٕ اَنُن۔ سیٛز راوُن۔ہبدایتھ کرُن۔

اِصلاح کرُن:-ا۔شیرُن۔گرِنی کرِنی۔ٹھیکھ کرُن۔ صحی کرُن۔ ۲۔دأرکاسنی۔ریش

کاسُن ۔ریش شیرُن سۆمبراوُن۔

اِصلاح ہیۆن :-۱۔پٔٹھ کنہِ لیکھتھ ہیۆن یتھ پٔتہٕ نقل کٔری زِ ۔۲۔شیرِ ناوُن ۔ٹھیکھ کرناوُن ۔صحی کرناوُن ۔(مضموٗن بیترِ)۔

اِضافت (اضافتھ):- [م۔مؤل: اِضافت <ع: اِضافت]۔۱۔توٗلُق۔ واٹھ۔ ۲۔ (گرٛیمَر) أکِس ناوَس بێیِس ستی واٹھ یا لگاو ہاوُن۔
م:۱۔کتابہِ ہُنٛد صفہٕ۔ ۲۔صحتِ بدن (ہُنٛد، تہٕ زیر (ِ) چھےٚ اِضافت)

اضافہٕ:- [ن۔مؤل: اِضاف <ف: اضافہٕ <ع: اِضافۃ۔ہُر بر۔ہُر۔ہر یمانہٕ۔

اِضأفی:- یہٕ نہٕ مُطلق آسہِ۔م: مطلق۔

اِضطراب:-[نِ۔مؤل: اضطراب <ع: اِضطراب] کُنہِ کُن ستیٚ کل۔کُنہِ چیزِ باپتھ بےچێنی۔

اِطلاع:-[ن/م۔مؤل: اِطلاع <ع: اِطلاع] شێچھ۔ خبر۔

اِطمینان:- [ن۔مؤل: اِطمینان <ع: اِطمینان] پننہٕ جایہِ تَسلا۔کانٛہہ کتھ بیترِ دِلَس بہتھ آسنۍ۔

اِظہار:- [ن۔مؤل: اِظہار <ع: اِظہار] کانٛہہ کتھ باوٕنۍ۔نۆن کڈُن ۔وَنُن ۔باوٕت۔

اِفتتاح:- [ن۔مؤل: اِفتتاح <ع: اِفتتاح] یلہٕ ترٛاوُن۔ وۄتھ ترٛاوُن ۔شوٗروٗ کرُن۔

اِفشا:- [ن۔مؤل: اِفشا <ع: اِفشا] واشگاف۔ ننُہر فاش۔

اِفشا کرُن:- کتھِ ننُہر کرُن۔ راز فاش کرُن۔ کتھ ظأہر کرٕنۍ۔ واشگاف کرُن۔

اِفطیار:- [ن۔مؤل: اِفطیار <ع: اِفطار] روزٕ کھولنۍ۔

اِفلاس:- [ن۔مؤل: اِفلاس <ع: اِفلاس]۔
۱۔نادأری۔مُفلسی۔ غریبی ۔ واو ۔وہٕرٕ ھے۔ نہ آسُن۔ ۲۔شِکٔس ۔عقلہِ ناش۔دربدر۔

اِقبال:- [ن۔مؤل: اِقبال <ع: اقبال]۔۱۔بَجر۔ ڈٔکہِ بَجر۔ کھسہِ وُنہٕ نصیبہٕ۔ ۲۔آنکار۔ مانُن (جرُم بیترِ)۔

اِقبال جُرُم:- جُرمَس آنکار کرُن۔ خطا بَر سَر ہیۆن۔قوٗصوٗر مانُن۔

اِقتدار:-[ن۔مؤل: اِقتدار <ع: اِقتدار] دَس گہہ۔ اِختیار۔(حکوٗمتھ کرنُک) طاقتھ۔مَرتبہٕ۔قدر

اِل:- أکھ پۆت لۆگ۔ م: چھأنٛل تہٕ گأنٛل بیترِ۔

اِلیاس:- [ن۔مؤل: اِلیاس <ع: اِلیاس] أکِس پأغمبر سُنٛد ناو۔

اِلتوا:-[ن۔مؤل: اِلتوا <ع: اِلتوا]۔ بێیِس دوہَس پٔتھ تھوُن۔ ٹلِتھ تھوُن۔

اِلحاق:- [ن۔مؤل: اِلحاق <ع: اِلحاق]۔کُنہِ ستی میلُن۔کُنےٚ گژھُن ۔مدغم سپدُن۔

اِلزام:- [ن۔مؤل: اِلزام <ع: اِلزام] ہاژھ۔ ہاژھ۔تۆہمتھ۔

اِلہام:- [ن۔مؤل: اِلہام <ع: اِلہام <لہم] مَنٛز وُزنِی۔ مَنَس اورٕ ےوُزُن۔ غاَیبہٕ مَنٛز مَنَس اَندر کانٛہہ کتھ ترٛنی۔

اِمام:- [ن۔مؤل: اِمام <ع: اِمام]۔ا۔ مذہبی پیشوا۔ دیٛنک وَتہٕ ہاوُک۔ برونٛہہ پکن وول۔ یَس پتہٕ نِماز پیٛیہ پَرنہٕ۔ ۲۔ تِسی بِی ہُند زیوٗٹھ، دانہٕ۔ (یُس اَتھس مَنٛز چھُ روزان تہٕ پھِرنہٕ چھُنہٕ یوان۔)۔

اِمامَت:- (اِمامتھ) [م۔مؤل: اِمامَت <ع: اِمَامۃ] اِمامہٕ سٕنٛز کاَم۔ نِماز ہٕنٛز پیشوٲیی۔

اِمام حسنؑ:- حضرتِ علیؓ سٕنٛدی زِٹھی ہی فرزند۔

اِمام حسینؑ:- حضرت علیؓ سٕنٛدی دوٚیِم فرزند۔ یِم کربلاہس مَنٛز شہید سپدی۔

اِمام باڑٕ:- ماتَم سراے۔ تازی یہِ گاہ۔ سُہ اَستان یتہٕ مرثی کران تہٕ تازی یہِ تھوان چھِ۔

اِمام زادٕ:- (ل۔م) اِمامہٕ سٕنٛدی شُری۔ حضرتِ اِمام حسنؑ، اِمام حسینؑ تہٕ تِہنٛدی شُری مُری۔

اِمتحان:- [ن۔مؤل: اِمتحان <ع: اِمتحان] اَزماَیِش۔ پرکھاوُن۔ سَر کرُن۔ وُچھُن زِ کوٗتاہ زانہٕ۔ کاَنٛسہِ ہٕنٛدِس ہیچھنَس سام ہینٛی۔

اِمتیاز:- [ن۔م۔مؤل: اِمتیاز <ع: اِمتیاز] فرق۔ تمیز۔ فَرَق (اَکھ اَکِس نِشہِ) اَلگ پاَٹھی پرزٕناوُن۔ ژاَرِتھ کڈُن۔

اِمداد:- [ن۔مؤل: اِمداد <ع: اِمداد]۔ اَتھہٕ روٗٹ۔ مَدَتھ۔ پکرُن۔ جِنسہٕ یا نقدی رٔنگی اَتھہٕ روٗٹ کرُن۔

اِمکان:- [ن۔مؤل: اِمکان <ع: اِمکان] مُمکن آسُن۔ بَنہٕ نِی۔

اِملا:- [ن۔مؤل: اِملا <ع: اِملا]۔ا۔ رَسمہٕ خطہٕ مؤجوٗب لیکھُن۔ اَچھر مِلوَن۔ ۲۔ عبارتھ یوسہٕ اَتھہٕ ڈرراونہٕ باپتھ کاَنٛسہِ لیکھناوان چھِ۔

اِنسپکٹر:- [ن۔مؤل: اِنسپکٹر <اَنگ: اِنسپکٹر (Inspector)]۔ مأینہٕ کرن وول۔ مُلاحظہٕ کرنٕ وول۔ سُہ اَفسر یُس کاَم آسہِ وُچھان یا سام ہوان ہوان۔

اِنتخاب:- [ن۔مؤل: اِنتخاب <ع: اِنتخاب] چُناو۔ ژاَر۔

اِنتظار:- [ن۔مؤل: اِنتظار <ع: اِنتظار] پژارُن۔ وَتہٕ وُچھان روزُن۔

اِنتظام:- [ن۔مؤل: اِنتظام <ع: اِنتظام] بوٚنٛد بَست۔ پرٛبَنٛد۔

اِنتقال:- [ن۔مؤل: اِنتقال <ع: اِنتقال]۔ا۔ اَکِ سٕنٛز زمین بیٛیِس سٕنٛدِس ناوَس دَرج کرٕنی۔ ۲۔ مرُن۔

اِنتقام:- [ن۔مؤل: اِنتقام <ع: اِنتقام] بَدلہٕ۔ آنٛچ (ہورُن)۔ قِصاص (ہیوٚن)۔ بوٗزِتھ (ہوٚن)

اِنٹرویوٗ:- [ن۔مؤل: اِنٹرویوٗ <اَنگ : اِنٹرویو (Interview) ملاقاتھ۔ کُنہِ جایہِ درخاص دِنہٕ پتہٕ تہٕ کِس اَفسرس سٟتۍ مُلاقاتھ یُس سہٕ ییمہِ غرضہٕ چھُ ہوان زِ درخاص دِنہٕ وأٚلِس سٟتۍ کتھ کٔرتھ وُچھ سہٕ چھا عوٚہدس لگہٕ ہار۔ بروٗنٹھہ کنہِ سوال جواب کٔرتھ قأبلیتھ سَر کرٕنۍ یا کینٛہہ ڈٔری یاف کرُن۔

اِنجکشن:- [ن۔مؤل: اَنجکشن <اَنگ: اِنجکشن (Injection)]۔ ۱۔ پچکأری (کرٕنۍ)۔ ۲۔ دَوا ہینٛچ پچکأری کرنہٕ ییہٕ۔

اِنجن:- [ن۔مؤل: اَنجن <انگ۔ ایٖنجن (Engine)] (باہہ، نارٕ تہٕ بجلی بیترِ ہِنٛدِ زورٕ) گأڑی چلاونٕچ مشین۔ کانٛہہ چیز چلاونٕچ کل۔

اِنجیل:- [م۔مؤل: اِنجیل <ع: اِنجیل <ع: اِنجیل < یوٗنانی: اِیوگلیان] عیسایَن ہِنٛز مُقدس کتاب۔ بایبل۔

اِنجینئر، اِنجینیر:- [اَنگ۔ اِنجینیر (Engineer)] سڑکہِ۔ کٔدل، کولہِ بیترِ بناونٕچ زان کأری تھون وول۔

اِنچ:- [ن۔مؤل: اِنٛچ <اَنگ: اِنچ (Inch)] اَکھ مِٹھ۔ اَنٛٹھ۔ فُٹُک بٔہِیُم حِصہٕ۔

اِنچ ٹیپ:- [میٖنہٕ ٹَنگ پھٹہٕ یتھ اِنٛچ آسَن ہاوِتھ۔

اِنچارج:- [<اَنگ: انچارج (Incharge)] یُس اَتھ کٔنٛٹ چارج آسہِ۔ یُس مَٹہِ کُنہِ کامہِ ہِنٛز نِگرأنی بیترِ آسہِ۔

اِنسان:- [ن۔مؤل: اِنسان <ع: اِنسان] موٚہنیوٗ۔ مَنُش۔

اِنسانس گژھہِ آسنٕ خوے تہٕ پوٚشُس بوے:-
مَنُش گوٚسُے یُس ژان تہٕ رٕتۍ گون آسَن۔
یتھ پأٹھۍ پوٚشوٗنۍ زِنٛتھی یتھ جان مُشک آسہِ۔
اِنسان چھُ پوٚشہِ کھوتہٕ أوِیُل تہٕ کُنہِ کھوتہٕ دوٗر:-
مَنُش چھُ سبٹھاہ أری تہٕ سبٹھاہ سگدِل تہٕ۔
زیر ہُنٛد تہٕ چھُ تہٕ دَکن ڈُلن تہٕ دَرِ۔

اِنسأنیت:- [م۔مؤل: اِنسأنیتھ <ع: اِنسانِیۃ] اِنسان صِفتھ۔

اِنشا:- [ن۔مؤل: اِنشا <ع: اِنشاء]۔ ۱۔ عبارتھ لیکھٕنۍ۔ ۲۔ مضموٗن، خط بیترِ۔ ۳۔ لیکھن طرزٕ، تژاے۔

اِنشاء اللہ:- [<ع: اِنشاء اللہ]۔ دَے یژھن، خودا یژھن۔ اوسے خودایس منظوٗر۔

اِنشورنس:- [ن۔مؤل: اِنشورنس <اِنگ: اِنشورنس (Insurance) بیمہٕ۔

اِنصاف:- [ن۔مؤل: اِنصاف <ع: اِنصاف] عدل۔ دادَس واتُن۔ رَحم۔

اِنصأفی، اِنصأفی:- یُس اِنصاف یا آرییہٕ۔ یُس بیٚیہ سُند زٕر زٕر گژھہِ۔

اِنعام،(یِنامہ):-[ن۔مؤل: اِنعام <ع: اِنعام] کُنہِ کامہِ ہنٛز قدٕر زانٛنتھ یہِ کینٛژھاعطا ییہِ کرنہٕ۔ (اِمتحانس یامُقابلس بیترِ منٛز) کامیٲبی پیٹھ اعزازُک نِشانہٕ۔

اِنفرادِیَت:-[م۔مؤل: اِنفرادیت <ع: نَفرادیۃ] فردِ سُند خاص یہِ بیوٚن آسنٛچ ژَتھ یتھ۔

اِنفرادی:-[<ع: اِنفراد] اَکِس زٔنی ہِنٛدِ ژٔتھ یَتہٕ۔ ذاتی۔بیوٚن بیوٚن۔اَلگ

اِنقلاب:-[ن۔مؤل: اِنقلاب <ع: اِنقلاب] تٔلیم پیٹھ۔ژٔکرِ پھیُر۔نِظام بَدلُن۔

اَنقلابی:-اِنقلاب کاچھُن وول۔تبدیلی یژھن وول۔بُتھی پھیُر۔سَرکش۔سُہ یُس سماجی نِظامَس منٛز اِنقلاب آسہِ یژھان۔

اِنکشاف:-[ن۔مؤل: اِنکشاف <ع: اِنکشاف] خبر۔سِرَس فاش۔باوتھ۔

اِنکم ٹیکس:-[ن۔مؤل: اِنکم ٹیکس <اَنگ: اِنکم+ٹیکس] سوزٕ ج یوسہِ عِلاوٕ آمدنی پیٹھ ہیٚنہٕ ییہِ۔

اِنکار:-[ن۔مؤل: اِنکار <ع: اِنکار] نہ مانُن۔نکار۔

اِنکٲری:-نہ مانہٕ وُن۔(سُہ یُس) نکارَس پیٹھ (آسہِ)۔یَب ہیٚنہٕ وول۔

ای

ایثار:-[ن۔مؤل: ایثار <ع: ایثار] لُکہٕ ہُنٛد رُت کانٛچھنہٕ باپتھ پانہٕ سختی ژالنی۔

ایجاب وقبوٗل:-[ن۔مؤل: ایجاب وقبوٗل <ع: ایجاب وقبوٗل] مَہرِ نہِ مَہراز سُنٛد نیٚتھر منظوٗر کرُن۔یہِ چھُ کھانٛدرُک اَکھ رَسم۔

ایجاد:-[ن۔مؤل: ایجاد <ع: ایجاد]۔کانٛہہ نوٚو چیز بیترِ بناوُن۔تیُتھ چیز بناوُن یُس نہٕ بروٚنٛہہ آسہی۔

ایرٲنی:-وُچھِو 'ایرٲنی'

ایرٲنی:-[مؤل: ایرٲنی <ف: ایرٲنی]۔۱۔ایرانک۔ ایرانس ستی تولُق تھَوَن وول۔۲۔ایرانک روزُن وول۔۳۔ایرٲنی زَبان۔فارسی۔

ایرٲنی قلم:-[ن۔] اَکہِ قِسمُک نَرکٲنی قلم۔

ایری پیری وائلنی:-ٹیٹھ وائلنی۔نَشہِ والُن۔تیٚہہ وائلنی۔ژٔقر وائلنی۔

ایزاد:-[ن۔مؤل: ایزاد <ف: ایزاد <ع: زیاد] ہُر۔ہُر یمانہٕ۔ہُر بر۔بڈٕرُن۔

ایشان (صأب):-(ن) شیخ یعقوب صرفیؒ صأبن مقبوٗل ناو۔

ایشور:-[ن۔مؤل: ایشور <س: ایشور] بگوان، خودا، دَے۔

ایکانٛت:-[ن۔مؤل: ایکانٛت <س: ایکانٛت] خلوَکھ۔لوٚب۔اَنٛدگُن۔

ایکہٕ دَنٛت:-[ن۔مؤل: ایکہٕ دَنٛت <س: ایکہ دَنتہَ]

گنپت جیُن اکھ ناو۔ گنیش۔

اپکٕت :- [ن۔ مؤل: اپکُت <س: ایکتو]پانہٕ وأنٛ کٔنۍ (آسُن)۔

ایمان :- [ن۔ مؤل: ایمان <ع: ایمان]۔ ا۔ دٔیس پٔژھ پٔژھ۔ دٔیِس پٔژھ پٔژھ۔ ۲۔ پٔزر۔ دوکھ نہٕ کرُن۔

ایمان اَنُن :- مُسلمان بَنُن۔ خوداییس تہٕ رسولسؐ پٔژھ پٔژھ کرٕنۍ۔ مُسلمانٔنۍ ہنٛدۍ اَحکام پأنٕس پٔژھ مَنٕہٕ ہیٛنۍ۔

ایماندار :- [<ع: ایمان+ف: دار]دیانتدار۔ پٔزِس پٔژھ پکن وول۔ دینٛدار۔

ایماندارانہٕ :- ایماندارپأٹھۍ۔

ایماندأری :- دِیانتھ۔ پٔژھ۔ پٔزتھ۔

ایمان کٔنُن :- بےٚ ایمأنی کرٕنۍ۔ اَپُز کرُن۔ تہٕ کرُن یِنہٕ پوٚز آسہٕ۔ کُنہٕ ناجأیز فأیِد باپتھ پٔنُن دینِ دَرم ترٛاوُن۔

ایمأنی :- ا۔ ایمانٕک۔ ۲۔ ایمانس پَتھ۔ پوٚز۔ یَتھ منٛز نہٕ رٔژھ تہٕ اَپُز آسہٕ۔

اینٛٹھ :- [م۔ مؤل: اینٛٹ <ہ/اُ۔ اینٹ]۔ ا۔ تاسہٕ کہٕ اکہِ رَنٛگُک ناوٕ یُس سیر ہیۄ ہ آسان چھُ۔ ۲۔ شُربن منٛز بأنٛٹن گِنٛدن وِزِ بأنٛٹہٕ مارنس وَنان۔

اِ

اِنٛہہ :- [ن۔ مؤل: اِنٛہہ < آوازِ پٔژھ]ؤے وائے۔ دادِ یِہ دِ گہٕ ہنٛز آواز۔

اِنٛہہ تہٕ اِنٛہہ :- اِنٛہہ رارٕے۔ اِنٛہس پٔژھ اِنٛہہ کرُن۔

اِنٛہہ ٹِنٛہہ :- ا۔ اوٚ یا نہٕ، آنکار نکار۔ ۲۔ بیرام ہنٛز اِنٛہرارے۔

اِنٛہہ رارٕے :- اِنٛہہ تہٕ اِنٛہہ کرُن۔

اِنٛہہ ژِنٛہہ :- ہلہٕ زِلہٕ۔ حیلہٕ بہانہٕ۔ سٔتھ پٔتھ۔

اِنٛہہ ژِنٛہہ نہٕ بوزُن :- ۂتھ وٕتھ نہٕ مانُن۔ حیلہٕ بَہانہٕ نہٕ بوزُن۔ پَنٛنہٕ ہَنہٕ نہٕ ڈٔلُن۔ مِ: کُلی جونہٕ بوزان اِنٛہہ ژِنٛہہ، سرصد مَنٛگان پٕنٛژ۔

اِہدی پتہٕ آسٕنۍ :- چھأرآسٕنۍ۔ بانٛبرآسٕنۍ۔

اُ

اُٹھۍ :- [<س: اَشٹَہ+ک : ی]اُٹھِ پھِرِ۔ اُٹھ لٔتہٕ (ضرٕب دِلس منٛز وَننہٕ یوان) مثلن ژور اُٹھۍ دوٕیہٕ ترٛہ گوژورس اُٹھِ ستۍ ضرٕب دِتھ چھُ دوٕیہٕ ترٛہ بَنان]۔

اُٹھیٛم :- [ن۔ مؤل: اُٹھم <س: اَشٹمَہ]یُس یا یَتھ ستہٕ پتہٕ وأری ییہٕ۔ ستہٕ پٔتیم۔

اُنٛژہ پٕنٛژہ :- [ن۔ مؤل: اِنٛژہ پٕنٛژہ]ہلہٕ زِلہٕ۔ حیلہٕ

بہانہٕ۔دَپُن زِکرانہٕ کرا۔

اُ

اُپنشدِ :- (ووپہٕ نِشد) [ن۔ مؤل: اُپنشدِ <س: اُپنشدِ]ویدُک اَنگ یتھ منز گیان وَننہٕ چھُ آمُت۔

اُت = اُتھ :- [س: تا] اَکھ پوٚ کھ لوٚگ۔ م: بَنٛدُت، بَنٛدُتھ۔میٛتُرت، میٛتُرتھ۔شُتُرت،شیٛرتھ۔

اُتنہِ بلایہِ تُت :- اَکی ہٕنزِ بلایہِ بیٚاکھ۔ اَکی ہٕندِ بدلہٕ بیٚاکھ (پھساوُن)۔

اُجرتھ :- [م۔مؤل: اُجرَت <ع: اُجرَۃ۔]موٚ زوٗری۔ (کأم) کرٕنی۔مُز۔

اُر :- اَکھ پوٚت لوٚگ۔ م: کأشُر۔گاشُر بیترِ۔

اُردو/ اُوٗردوٗ :- [ن۔ مؤل: اُردوٗ/اوٗ ردوٗ <تُرکی: اُردوٗ = (لشکر)]۔اَکہٕ زبأنی ہُنٛد ناو۔

اُروٗشی :- اَکھ اَپسرا،حوٗر،اَژہٕ رَژھ۔

اُس ا:- [اَکھ پوٚت لوٚگ یُس وٗری یُس کیُت ہاوان چھُ۔م: یہہ+اُس =یہُس (یٕیمہٕ وٗری یہٕ) پَر+اُس =پَرُس (پتمہٕ وٗری یہٕ)۔

اُس ۲:- اَکھ پوٚت لوٚگ یٕیمہٕ ستی گٔنٛج حالتھ نَنان چھےٚ۔ م: موٗنڈ+اُس =موٗنڈُس۔ بڑوٗک+ اُس=بڑوٗکُس۔

اُفتادٕ :- [<ف: اُفتادہ]۔ا۔پیوٚمُت۔ پتھر پیوٚمُت۔

پرٕ ژھٕنٛیوٗن ۔ یُس نہٕ کانٛہہ آسہِ ۔ ۲۔بیوٗٹھ (زٔمین)۔لاگنےٚ (زٔمین)۔

اُک :- اَکھ پوٚت لوٚگ۔ م: ہُمُک،یہِمُک،تتُک۔ یہٕ چھُ ہاوان یِیلہِ کانٛہہ چیز کُنہِ جایہِ بیترِ ہُنٛد آسہِ۔

اُسکہٕ اُتھر :- اکہِ بانہٕ ہٕنٛدی زِ داند یموٚ منز اَکھ تھوٚ دتہٕ بیٚاکھ ژھوٚٹ آسہِ یا اَکھ زوردار تہٕ بیٚاکھ کمزور آسہِ۔

اُک ہوٗنگ ، اوٗک ہوٗنگ :- [ن۔مؤل: اُکھوٗنگ <س: ایکہ+ اَنگہ] گلس اوٗک پاسےٚ دود۔اَڈِ گلک دود۔

اُل :- اَکھ پوٚت لوٚگ۔ م: گاٹُل بیترِ۔

اُلٹاپلٹ :- پھِرِ تھُرِ۔تلگ پٹھ۔چھلہٕ چھانگرِ۔

اُلفتھ :- [ن۔مؤل: اُلفت <ع: اُلفۃ]پأنٛتیار۔ماے موٚحبتھ۔لول۔

اُمت :- (وومَت)[م۔مؤل: اُمت <ع: اُمۃ]۔ ا۔مانَن وألی۔ ۲۔پیغمبرِ اِسلامہٕ ہٕنٛدی پأروکار۔

اُما، (ووما):- [م۔مؤل: اُما <س : اُما]پاروٗتی (دیوی ہُنٛد)اَکھ ناو۔

اُن :- اَکھ پوٚت لوٚگ۔یہٕ چھُ ہاوان۔ا۔کانٛسہِ ہُنٛد۔ م: مامُن ، رامُن بیترِ ۔ ۲۔ کینٛہہ کرُن، م: برُن۔گرٕھُن بیترِ۔

اُنگرٕ ٹھ :- [نٕ۔مؤل: اُنگرٕ ٹھ]سُہ اوزار یٕیمہٕ ستی ٹیٚپن،

شُسترِ بیترِ ژٲٹان چھِ۔

اُو:- اَکھ پۆت لوٚگ۔ سُنٛد، کُنہِ چیٖزُک بنیٚومُت۔ م۔ بچھو۔ میٚژیُو۔ کتریُو بیترِ۔

اُہریُونٛد، اُہریُنٛد:- [<س: اورہ+ک: ہُنٛد] رٕژھا ہورکُن۔ اُہریُونٛد پٔہن۔ رٕژھا ڈٕلتھ۔ اُکُن پٔہن، اٲری کُن پٔہن۔

اۆ

اۆترٕ۔ اوترٕ:- [<س: اُتر]۔ ۱۔ راتھ بروٚنٛہہ اَکھ دۄہ۔ یُو بروٚنٛہہ اَکھ دۄہ۔ ۲۔ یَتھ کینٛہہ دۄہ گیہِ۔

اۆر:- اَکھ پۆت لوٚگ۔ م: نست = نَستۆر۔

اۆری نہٕ یٲری:- ۱۔ زُونہٕ ٹھیکھ (آسُن)۔ ناٹھیکھ۔ یتھے ہیٚؤہ۔ ۲۔ ڈوٗلمُت۔ جسَن منٛز نہٕ۔ ۳۔ پیران گیران۔

اۆسرِ کھۄسرِ:- (شیر نے کرنے۔ کھری لد پاٹھی۔ ہُر مُر کرتھ۔

اۆنی، (وۆنی):- [<س: اۆرنہٕ] بیرو۔ پٹھو۔

اۆ

اۆبُج، اۆبَج، اَبیٚج:- [م۔ مۄل: اۆبَج/ابیٚج <س: اَبجا] اَکہِ ژۄکہِ سینٛگ ناویُس پانٛے کھسان چھُ۔

اۆبُر ۱:- [ن۔ مۄل: اۆبر <ع: ابرق = س: اَبھرک] اَکہِ قِسمُک مادٕیُس زَن کانہِ منٛز نیران چھُ۔ اَمہِ چَن وَتن یا تختہٕ پٹھن چھِ نیران شیشہٕ لاٹھ ہوٚی وَرق یمن اَپارِ پیور گاش چھُ تران۔

اۆبرِ تِلم:- اۆبر لاٹچ چھَل۔

اۆبرِ چھَل:- اۆبرٕ ٹکرٕ۔

اۆبرِ دٲر:- سو دٲر یَتھ شیشہِ بَدَل اۆبُر لٲگتھ آسہِ۔

اۆبرِ زول:- اۆبرِ ربلَن ہُنٛد بنیومُت اَکھ زٲلی دار نقشہٕ۔

اۆبرِ کانٛگر:- سو کانٛگر یَتھ اۆبُر چھاوِتھ آسہِ۔ اۆبُر لٲگتھ کانٛگر۔

اۆبرِ مایہِ:- مایَس ستی ترٛوومُت اۆبُر۔ (پلوَن کرنہٕ باپتھ)۔

اۆبرِ مۆنٛد:- مۆٹ اَکھ اۆبرٕ دَتھ یَتھ نہٕ سَہل سَہل وَرق ٹلنہٕ ییٚن۔

اۆبرِ موچر:- اۆبرِ وَرقُک ہیٚؤہ موچر۔ وَرگہٕ: زٲویُل۔

اۆبرِ مولے، اۆبرِ مویا:- اۆبرِ رٕژھا اۆبرِ پیٖنٛژا۔

اۆبرِ وَتُن:- بڑ اۆبرِ ربل۔

اۆبرِ وَرُق:- اۆبرِ وَتنُک اَکھ تہہ۔ اۆبرِ مونڈ ٹیک اکھوار۔ اۆبرٕ ڈتھر۔

اۆبرِ ہَن:- تیُوتے اۆبُر یُو تاہ کانٛسہِ نِش آسہِ۔

اۆبرِ ہَنا:- اۆبرِ پیٖنٛژا۔ اۆبرِ رٕژھا۔

اۆبُر ۲:- [ن۔ مۄل: اۆبُر <ف: اَبر/اَبھر] آسمانس پیٹھ وَنَل ہیٚؤہ باہ یمہِ ستی رۄد تہٕ شیٖن بیترِ پیوان چھُ۔

اۄ برَس تٕل :- اۄ برس دولہٕ۔ اۄ برَس ژھایہٕ۔ اۄ برس پتہٕ کنہٕ۔

اۄ برَس ڈٕہنگی وَٹِنٛز :- ا۔ اۄ بُر ہُتہٕ پیٚتہٕ سُمتھی یتھ منٛز منٛز گۄن گرٛزھن تہٕ تتھ پھُٹلی گرٛزھنی۔ ۲۔ تہٕ سوٚنچُن یہ نہٕ ہُنٛی تھےٚ ہیکہٕ۔

اۄ براوُن :- اۄ بُر کھارُن۔ اۄ بُر کھسُن۔ نَب اۄ برٕ ستی وَلنہٕ یُن۔ اۄ بُر واہرنہٕ یُن۔

اۄ برٕ اۄ بُر :- ا۔ سأری ہے آکاشس وہرانہٕ آمُت اۄ بُر۔ زبردس اۄ بُر سبٹھاہ اۄ بُر۔ اۄ برٕ زال۔ ۲۔ اۄ برنہٕ تھپھے تُلُن۔ دۄہے اۄ بُر آسُن۔ مِ: یہ رٕتھ ووت اۄ برٕ اۄ بُر۔

اۄ برٕ تُلُک آفتاب :- اۄ برٕ تلہٕ دزٕ امُت سِری یہ یا اۄ برَس ژھایہ سِری یہ۔

اۄ برٕ ڈیٛوٗنگ :- گۄن اۄ برٕ ژرٛۄٹ۔

اۄ برٕ رِنگ :- اۄ برٕ پہنٛزا۔ اۄ برٕ رَژھا۔ اۄ برٕ ہَن۔ لوٗکُٹ اۄ برٕ لَمبُکھ۔

اۄ برٕ زال :- سأری ہے اَسمانس اۄ بُر نال ڈٕلتھ آسُن۔

اۄ برٕ زانٛد :- تۄن تہٕ سأری ہے واہراونہٕ آمُت اۄ بُر ییمہٕ ستی گاشس دِہی ژھبتے گرٛزھ۔

اۄ برٕ ژرٛۄٹ :- نَنِس نَبس پیٹھ کُنٛے گۄن اۄ برٕ ژگل۔

اۄ برٕ ژھاے :- سو ژھاے یوس اۄ برٕ کہٕ سِری یَس ژھایہ روزنہٕ ستی پتھرس پیٹھ پیٛیہٕ۔

اۄ برٕ گَجر :- سو گٔٹہٕ یوس سبٹھاہ کرٛہُن یا سخ اۄ بُر

آسنہٕ کِنی آسان چھےٚ۔

اۄ برٕ گاش :- چھوٚت اۄ بُر آسنہٕ کِنی آسانٛک گاشرُن (رٕاتھ کیٛت)۔

اۄ برٕ گۄٹ :- سو گٔٹہٕ یوسہٕ اۄ بُر آسنہٕ کِنی آسان چھےٚ۔ (دۄہلہٕ)۔

اۄ برٕ لَمبُکھ :- زٕہٹھ، مۄٹ تہٕ وکرأل اۄ برٕ چھل۔

اۄ برٕ مال :- اۄ برٕ تنٛدٕل۔

اۄ برٕ مۄنٛد :- سخ رۄٗدٕ اۄ بُر۔

اۄ برٕ ہَن :- اۄ برٕ موے۔ کِھے اۄ بُر۔

اۄ برٕ ہَنا :- اۄ براوُن۔ اۄ برٕ ستی وَلنہٕ یُن۔ اۄ بُر واہراونہٕ یُن۔ اۄ بُر کھارُن۔ اۄ بُر کھسُن۔

اۄ بُل :- [ن۔ مۄ: اۄ بُل < اۄ بجہٕ ہُندرٕ]۔ ا۔ اکھ ژۄچ سبزی یوسہٕ پانے کھسان چھےٚ۔ اۄبٕج۔ ۲۔ اکہٕ وَن پوشُک ناو۔

اۄپ :- [ن۔ مۄل: اَپ < س: اَلپہٕ]۔ لۄت۔ لۄت آسُن۔ یُس نہٕ سۄن آسہٕ۔ یُس نہٕ سَنبر آسہٕ۔ چھچھ گرٛۄر۔ کم بانہٕ، یُس نہٕ وٕچن بانہٕ آسہٕ۔ مِ: أپ۔

اۄپن ہنٛز ماجہٕ نٔے پرٛسَن۔

ژرٛکبن ہنٛدی گرٕ کِتھہٕ کھسَن :- یہ چھِ کأنٛسہٕ بیقلٕس مُتلق وَنان زِ تہنٛزِ بیقلٲزی ہُند چھُ چالاک تہٕ دانا انسان فأیدٕ تُلان۔

إٔپس ڈٕنی مَشکِل پینز :- وٕسی پأیس ہے کینٛہہ بَنہٕ

سہٕ چھُ پھٹنس یوان۔ کأنسہِ تٔؤت بُٹن یَس نہٕ
تمٲنگ رٹن بانہٕ یا وپن بانہٕ آسہِ۔ مِ: چھم
چھٹھ تہٕ چھما کأنسہِ۔

اۆت:- [مؤل: اَت > س: اَترٚ]۔ اور۔ اور کُن۔ اَتھ
طرفس۔ اَپٲری۔

اۆتہٕ تھٕے:- اُتِے۔ اُتھی جایہ۔ اُتھی طَرفس۔
اۆری۔ اَپٲری۔

اۆتُتھ:- اۆت۔ اَتھ جایہ۔ اور۔

اۆت کُن:- اَتھ طَرفس۔ اَتھ اَنٛدَس۔

اۆت کُنٕے:- اُتھی (خاص) طرفس کُن۔ اُتھی
(خاص) اَنٛدس کُن۔ اۆری کُن یوت۔

اۆچھ:- [ن۔ مؤل: اَچھ]۔ گأری بُزنچ زُوَل تأو۔

اُچھ گور:- بُزمُت گور۔ تۄومُت گور۔

اۆدُر:- [ن۔ مؤل: اُدر > س: آرٛدرٚ]۔ سرٛیہہ دار۔
پاں گُت۔ آبہٕ گُت۔ یہِ ہۄکھمُت آسنہٕ۔ یَتھ
اُدرپر آسہِ۔ مِ: اُدرٕ۔

اُدرٕ زٕٹ:- ا۔ اۆدُر زَچہِ پلو۔ گُمہ بیتٕر ودھراونہٕ
باپتھ پزون دَجہِ پلو۔ ۲۔ یُس پتے روزِ۔ یُس
لارتھ گژھہِ۔ یُس تھپھے تُلنہٕ۔

اُدرٕ زٕٹ ہیٛوٕ اَگادِ گژھُن:- تھپھے نہٕ تُلنہِ لارِتھ
گژھُن۔ پتے روزُن۔

اُدراوُن:- کِژنادُن۔ تۄدُر کرُن۔ بزُن (پلنہٕ بیترٕ ستی)۔

اُدرِ کنہِ:- بتہٕ سِنہٕ کنہٕ نقد ہاہ۔ (یمہ کور ہُند وأر یُو کُنہ
پرٕگس یا بڈِس دۄہس پیٹھ سوزنہٕ چھےٚ یوان۔

اُدرِ کھل:- نیٛولے مُسلہٕ والُن۔ سَخ بے یزتی۔
سبٹھاہ بےٚ قدری۔ دور گتھ۔

اُدرِ ے موہر:- (بُدری ناٲتھنی) یَتھ موہَر ہو کھنے
آسہِ۔ تازٕ حکُم یُس یؤت جَل دِنہٕ آو تٔؤت جَل
ہیکہِ پھِرنہٕ تہِ ہیتھ۔ یُس حکم کُنہٕ تہٕ پھِرِ
بَدٕلِتھ ہیکہِ۔ سہٕ حُکم یَتھ پیٹھ نہٕ کانٛہہ وَسا
آسہِ، ورگہ یہٕ نہٕ پکہٕ آسہِ۔

اُدُرن:- اۆدُر گژھُن۔ بَرنہٕ یُن۔ آبہٕ گُت گژھُن۔

اُدریر:- اۆدُر آسنچ حالتھ۔ سرٛیہہ۔

اۆدُر زٕہن ہیٛوٕ:- سبٹھاہ اۆدُر۔ پۆرٕ پأٹھی آبہٕ ستی
بُرتھ۔ یَتھ تھوٚ دتُلنہٕ آب پشہٕ۔

اۆڈ:- [ن۔ مؤل: اَڈ > س: اَردھ] نِصف۔ دۆیم
بوگ۔ کُنہٕ چیز کۆ دۄیو حصو منٛزٕ اَکھ حصہٕ۔ مِ: اُڈ

اَڈِپار:- نکھہِ تلے۔ کیمے دۆر۔

اۆڈے:- ا۔ صِرف نِصف، نصفے۔ اَڈیوتا۔ ۲۔
پۆرٕ نہٕ۔ نامکمل۔

اۆڈ اۆڈ کرُن:- نٹیک نٹیک کرُن۔ پھٹِتی کرٕنی۔
تِکھ ٹُلنی۔

اۆڈ اۆڈ گژھُن:- پھٹِتی گژھنی۔ ٹکر گژھنی۔ (یہِ
چھُ وۄہو) مِ: گوسہٕ اۆڈ اۆڈ۔

اۆر:- [ن۔ مؤل: اَر > پرٛاکرت: رَ > س: اَرُج]۔
ا۔ ثۆبۆتھ۔ شرٛ مۄنٹے۔ ۲۔ وارٕ کارٕ ٹھیکھ۔ داد

وادِرٕوٚس۔

اَرِزَ نگہِ مَکٕرٕ:- وارِ کارِ أستھ پٔنُن پان خراب کرُن۔ تِتھِس کارس دَخل دِیُن۔ ۲۔ پیٚیہٕ ستی کوں ییہ

اَرِوٗ رِ:- ٹھیکھ حالژ منز، جان حالتس منز۔ ۲۔ دِلہٕ۔ وَ ژِھ وأنجہٕ۔

اوٗر دوٗر:- وارِ کارِ۔ یَس نہٕ کانٛہہ دود آسہِ یا یُس نہٕ ڈوکیوٗمُٹ آسہِ۔ اَرِزٕوٕ۔ نَل نکھٕ ٹھیکھ ،مَضبوٗط۔

اوٗ ر زٕو:- دادِ دَگہِ رَژَھر۔ زٕوَکٕنی ٹھیکھ آسٕچ حالتھ۔ اربر۔ یہ چھِ أہی کرنہٕ وِزِتہٕ ونان۔ مِ: گرٕ ھ ژٕے اوٗ رزٕو۔

اوٗ رزٕوتہٕ دوٗ رکوٚ ٹھ:- وارِ کارِ پنہٕ نٕو کوٹھوٕ پکان آسُن۔ یہ چھِ أہی کرنہٕ وِزِ وَنان۔ مِ: گرٕ ھ ژٕے اوٗ ر زٕو تہٕ دوٗ ر کوٚ ٹھ تہٕ دٕ یتھ گوژٕے رٕوزی نَے زٕو دادِ دَگہِ رٕوس تہٕ پنہٕ نٕو کوٹھوٕ آس پکان۔

اوٚرٕوٗ ر:- ا۔ ہزسٹ پوشٹ۔ وارِ کارِ تہٕ موٚٹ درٕوٗ ٹ۔ ۲۔ کانٛہہ چیز یُس سالم حالتس منز آسہِ۔ یہٕ نہٕ کھٕنڈی پھٕٹ آسہِ گوٗمُت۔

اوزٕ:- [ن۔ موٗل: اَز]۔ کٔشیرِ ہِندِس أکِس جانور سُند ناو۔

اوٗ زُر:- (عُذُر) [ن۔ موٗل: اوٗ زر <ع: عذر]۔ ا۔ بہانہٕ یا حیلہٕ (بروٗنٛہہ کنہِ تھوٗن)۔ ۲۔ اعتراض۔ ۳۔ زَنانہٕ رَنگ۔ ماہوأری۔

اوٗ ژِھ:- [ن۔ موٗل: اَژِھ <س: اَچھ]۔ ا۔ (کپُر بیترِ) أویُل۔ زأویُل۔ توٗن۔ ۲۔ سُہ یَس رَتھ ماز کم آسہِ۔ کم زٕو زہتہٕ وول۔ مِ: أژِھ۔

اوٗش:- [ن۔ موٗل: اَش <س: اَشرُ]۔ سُہ پوٗنی یُس أچھوَکٕنی وَدنہٕ یا زٔنیادِ اَسنہٕ بیترِ سببہٕ وَسان چھُ۔

اَشہِ پھہرٕ:- کٔشیرِ منز اَکہِ ترتھُک ناو۔ یٚیتہٕ اَکھٕ ترُن تہٕ بیٚا کھوٗشُن کونٛڈ چھُ۔

اَشہِ چہ دارٕ:- أش جویہ۔ أش رزٕ۔ تیہِ اوٗش۔

اَشہِ نہٕ دار:- أش جویہ۔ أش رزٕ۔ تیہِ اوٗش۔

أش بگہٕ:- أش گنٛڈ۔ أچھن منز سبٹھاہ اوٗش۔ اَشہِ ستی برٕتھ أچھ۔

أش پھیٚوٗر:- لوکُٹ أش قطرٕ۔ لوکُٹ أش پھیٚوٗر۔

أش پھیٚوٗر:- أش قطرٕ۔

أش ٹأری:- اَشہِ ستی برنہٕ آمٕتی ٹأری۔

أش دَدِ رائے:- أش دِگنی۔ أش دار۔

أش دار:- تیہِ اوٗش۔ أش جوے۔

أش دِ گنی:- سو أش داریوسہٕ ہنگہِ منگہِ۔ أچھو نیرتھ ہتھِ پیٹھی بوٗن وَسہِ۔

أش ژالہٕ:- تیوٗتاہ اوٗش یوٗت دوژِھ برنہٕ یِن یا دوژھن واتہِ۔ دوژھو دوژھو اوٗش۔ أش بگہٕ۔

أش ژأری:- اَشہِ برٕتھ أچھ۔ أش گنٛڈ۔

أش گٹہٕ:- دِہہِ وِہہِ کٕنی أچھن اوٗش پنہٕ سَببہٕ

یوسہٕ اَنہٕ گٹہٕ ہش گژھان چھےٚ۔

أش گٹہٕ کار:- (دادِ،دٕہہِ یا دَوابیترٕ ستیٚ) أچھن منز واریاہ اۄش سَمُن۔

أش گنڈ:- أش بگہٕ۔ ویۄٹھ ویۄٹھ اۄش أچھن منز سَمُن۔

ا ۄش اَنُن:- ا۔ اۄش والُن۔ اۄش تژاوِ ناوُن۔ وَدِ ناوُن۔ ۲۔ ووٹہٕ اَنُن۔ کُنہِ چیزس پیٹھ تنبہٕ لاوُن۔ ۳۔ زورٕ وَدنس کُن کرُن۔

اۄش تہٕ بَتہٕ کھیٚوُن:- کھبن پٔنڈی نیرُن۔ غمہٕ ستیٚ وَدان وَدان کھیٚوُن۔

اۄش تہٕ پیٚوٚژش کُنےٚ گژھن:- تیٚتھ وَدُن یِتھ نَس تام پشیہِ۔ باکہٕ وَدُن۔ باکن اَژُن۔

ا ۄش تژاوُن:- وَدُن۔

اۄش ژالہٕ تژاوُن:- وَدراہِ اۄش تژاوُن۔

اۄش یُن:- ا۔ أچھن منز اۄش ظأہر گژھن۔ وَدُن۔ دِلس سبٹھاہ لگُن۔ ۲۔ اَزرُون یُن۔

اۄصۄل:- [ن۔مۄل: اۄصۄل <ع: اُصُول]۔ قأیدٕ۔ قونوٗن۔ سُہ طَریقہٕ یَتھ پیٹھ پکُن پزِ۔ کانٛہہ اخلأقی قأیدٕ۔

اۄک:- [ن۔مۄل: اَک <س: ایکہ۔ ف: یَک] یِتھ اَکھ آسہِ۔ مِ: اۄک پَشُل۔ تہٕ دُپتھ گو یتھ اَکی طرفہٕ پَش آسہِ۔

اۄک اۄک وارِ:- اَکہٕ اَکہٕ۔ اَکہٕ پتہٕ اکہٕ۔ اَکھ اَکھ کرِتھ۔

اۄک اۄنگ:- [<س: ایکانکی]۔ یِتھ اَکُے اَنٛگ آسہِ۔ اَکہِ ایکٹُک ڈراما بیترٕ۔

اۄک بۄر:- ا۔ سُہ بۄریا اَژنٛچ جاے یِیمہٕ منٛزی اَکہِ پھرِ اَکُے کھورٕ اَنتھ ہیکو یا یِیمہٕ منٛزی اَکہِ پھرِ أکۍ ہے ژٔنس سۄنٛب اَژنٛچ وَتھ آسہِ۔ ۲۔ یَتھ اَکُے دَروازٕ آسہِ۔

اۄک پۄر:- تژٕ تنگ وَتھ یِتھ أکۍ ہے پٕرس یا أکۍ ہے پٕدس سۄنٛب جاے آسہِ۔

اۄک پۄش:- اۄک پاسے پَش کٔرِتھ لٕر جاے یا چھپرٕ۔

اۄک پور:- اَکہِ لٕرِ۔ اۄک پاسے۔ اَکی طرفہٕ۔ مِ: اۄک پورٕ وَج۔ اۄک پور بیٛوٗٹھمُت۔

اۄکتار:- [مۄل: اۄکتار <ہ/ا: اکتارا] یکتار۔ سیتارٕ یَتھ اَکُے تار چھےٚ آسان۔

اۄک توپ:- یِتھ اَکُے تاپھ دِنہٕ آسہِ آمُت۔ یِتھ اَکُے تاپھ آسہِ لۄگمُت۔ یہِ کینٛژھا اَکی پھرِ تاپس تھونہٕ آسہِ آمُت۔

اۄک توش:- اۄگُن۔ یَتھ اَکُے تاہ آسہِ۔ اۄک پچل۔ اۄک توہہٕ۔

اۄک توو:- یِتھ اَکی لٹہٕ تاو آسہِ دِنہٕ آمُت۔ اَکی تاوٕ توومُت۔

اۄک توہہٕ:- یَتھ اَکُے تاہ آسہِ۔ اۄگُن۔ اۄک توش۔

اۄک ٹاسَل:- یِتھ کُنےٚ ٹاس نیرٕ۔

اۆک ڈٔنڈُر:--یَتھ اَکِے ڈٔنڈٕر آسہِ ۔یَتھ اَکِے دار آسہِ ۔

اۆک ڈٔندٕرِبل:--یَتھ اَکی طَرفہٕ ڈٔنڈٕر آسہِ ۔
اۆک ۔ڈٔندر ۔

اۆک دۆل:--یَتھ اَکوے دَل آسہِ دیٚشمُت ۔ یہِ
اَکی پھِرِ مُنمُت آسہِ ۔

اۆک دور:--یَتھ اَکی طَرفہٕ بَر آسہِ یا پۆت بَرٕ ے
یوت آسہِ ۔

اۆک دۆہ:-[<س: ایکہ+ دِوا]۔ گٹہٕ پٔچھک یا
زٔنہٕ پٔچھک گوڈنیک دۆہ۔

اۆک رۆس:--یَتھ کُنُے مَزا آسہِ ۔یہِ بۓ بگورتہٕ
مسالو ورأے آسہِ ۔

اۆک زَنٛگل:--اۆک زۆنٛگ ۔یَتھ یا یَس کُنی
زَنٛگ آسہِ ۔

اۆک زۆنٛگ:--یَتھ کُنی زَنٛگ آسہِ ۔یَتھ اَکِے
زَنٛگ آسہِ ۔اۆک زَنٛگل ۔

اۆک ژور:--وۄتھِ دان۔یَتھ اَکُے گگ آسہِ ۔

اۆک طَرفہٕ:-[<س: ایکہ + ع:طرف] اۆک
پاسہٕ ۔اَکہِ طَرفہٕ۔

اۆک کانٛل:--یَس اَکِے کأنۍ آسہِ سبٹھاہ لیۆ ژتہٕ
کمزٔور۔یُس نہٕ بار ہیکہِ ژأُلتھ۔

اۆک کأش لد:--اکہِ دُہٕک فاقہ۔یُس اَکہِ دُہٕک فلتے
آسہِ ۔یَس اَکھ دۆہ کینٛہہ کھٔنبَس آسہِ گومُت ۔

اۆک کول:--یُس دۆہَس منٛز اَکی لٹہٕ کھین
کھیٚیہِ ۔یُس اَکُے کال آسہِ کھوان۔

اۆک لَبَل:--کُنی لَبہِ وول۔یَتھ صِرف اَکِے لَب
آسہِ ۔یَتھ اَکُے طرف آسہِ ۔

اۆک لۆب:--یَتھ اَکِے لَب آسہِ ۔کُنی لَبہِ وول۔
یَتھ اَکُے طَرَف آسہِ ۔

اۆک لۆر:--یَتھ اَکِے لَر آسہِ (رزبیتر) یا یہِ اُکرٕے پٔنس
یا اُکرٕے داوِ پیٹھ آسہِ ۔م:اۆک لۆر ترٛۆٹ۔

اۆک نٔربِل:--یَس اَکِے نٔر آسہِ ۔یَتھ اَکُے نۆر آسہِ ۔

اۆک نۆر:--یَس اَکِے نٔر آسہِ اَکُے نۆر آسہِ ۔(مثلن
قمیض بیترِ)۔

اۆک وارِ اۆک وارِ:--اَکھ اُکس پتہٕ ۔اَکہِ اَکہِ ۔
اَکہِ پتہٕ اَکہِ ۔اَکھ اَکھ کٔرِتھ۔

اۆک وٕرِش:--وأرِی شٕنٛز (کینٛہہ چھِ اۆک وأرِی شٕنٛز
تہٕ وَنان اُسی ءتی (گرٛزِرِن)۔

اۆک وور:--یَتھ اَکُے وَر آسہِ دیٚشمُت یَتھ اَکِے
وُٹھنۍ آسہِ دِژہٕ مِژ (رَزبیترِ)

اۆکُر دُکُر:--اَکُے ۔کُنُے ۔کُنُے زۆن۔(تمہِ ساتہٕ یوان
وننہٕ ییٚلہِ وٕنُن آسہِ ،تتہِ چھُ اَکُے ۔اَکُے ہیکہِ یہِ
کٔرِتھ،صرف اکھ ییہِ یور)

اۆکُس بۆکُس:--اَکھ شُرۍ گِنٛدُن ۔یہِ چھےٚ اَکھ شُرۍ
کھیل۔یَتھ اَندر شُرۍ چھِ پٔتھرِس پیٹھ پھِرِتھ
اَتھ تھوان تہٕ کأنسہِ شُرۍ سِندِ پیٹھ شۆر رٔ ۆکٔرِتھ
چھُ اَکھا "اۆکُس بۆکُس" بیترِ اَکھ اَکھ لفظ

وَنان گرٕھان تہٕ أکِس أکِس شُرِس اَتھس
اۄنٕگ لاگان یَس پۆتُس اۄنٕگ لاگہِ سُہ چھُ لگان
تہٕ تِتھے پأٹھی بیٚین کرُن ہوان۔

اۄکرٕ دُکر، وُکرٕ دُکر:- [م۔مۄل: اۄکرٕ دُکر < س: وَکرٕ+ک: اُکرٕ۔وزنہٕ باپتھ]۔ڈٕکھہٕ یا ڈۆکھ نیرِتھ ژلنہٕ کِنہِ ؤستھ پیۆن۔

اۄکھُنگ:- [ن۔مۄل: اۄکھُنگ < س: ایکہ+ اَنگہ] اَکی پاسہٕ کلہٕ دود۔ أکی ہے میگٕہ دود۔

اۄگُرتھۆگُر، اۄگُرٹھۆگُر:- [ن۔مۄل: اَگُرتھگر < س: اَگھٹ+وَزنہٕ پُرٕھی تھۆ گرٕ] اۄنٹھُر کھوٹھُر، بےٚ سۆم، یتھ ہشرٕ یا سبر بیترِ آسہِ نہٕ۔

اۄگُن ا:- [ن۔مۄل: اَگُن < س: ایکہ+گُنہ > ک: اکہٕ+گۆن]۔ اَکُے۔ اَکھ۔ یَتھ اکِہ زیادٕ تہ یا لرٕ اَسُن نہٕ۔ (مِ: رَز، پَن تہٕ کپُر بیترِ)

اۄگُنِس دوگُن:- ژَرِ کھوتہٕ تہِ ژۆر۔ زیادٕ کھوتہٕ تہِ زیادٕ۔ ہُرِ کھوتہٕ ہُر۔

اۄگُن ۲:- [ن۔مۄل: اَگُن < س: اَگنہِ]۔ داچ ریہہ۔

أگنہٕ پینڈ:- ہُم کرنٕچ پینڈ۔

أگنہٕ پرٕاُپین:- ہونہٕ کہِ ئوپدِک گورٕ سُند بوگ۔ ہوٕد شیشہٕ۔

أگنہٕ ٹیۆک:- سُہ ٹیۆک یُس ہَوَنس پتہٕ أگنٕکہِ سۆرٕ ستی کرنہٕ چھُ یوان۔

أگنہٕ کُٹھ:- سُہ ساتھ یَتھ پتٕھ ہَوَن ییہِ کرنہٕ (گرٕیرٕن)۔

أگنہٕ کوٗنڈ:- ہَونہٕ کوٗنڈ۔ ہُم کرنہٕ باپتھ سَنٕرِس بنأوِتھ نارز الِنٕچ جاے۔

أگنہٕ مَنٕن:- ہمہٕ ئُک بانہٕ۔ ہَوَن کرنٕچ مَنٕن یا منقل۔

أگنہٕ موکھ:- سُہ یَس أسِس اَندر أگن یا نار چھُ۔ وَرگہٕ: شِو۔

أگنہٕ ؤترٕ:- ہونُک سامانہٕ۔ تِم چیزٕ یِم ہَونس پتٕھ نارَس ہُمنہٕ یِن۔

اۄلُت:- [ن۔مۄل: اَلَت < ہ: اَلتہ < س: اَلکتہ]۔ غازٕ۔ بُتھِس ووز جار کرنُک اَکھ سامانہٕ۔ رۆژُ۔ انگراک۔

اۄل گۆل:- [ن۔مۄل: اَل گَل]۔ حیلہٕ۔ بہانہٕ۔

اۄم (کار):- [ن۔مۄل: اوم کار < س: اوم کار]۔ اومکار۔ اَژھینٕی آواز۔ اَناہتھ۔ پرٕنو۔ ہیٚنٛدی تصوف کِنہِ خودایہ سُند ناو۔ حق الحق

اۄمُبر ہیر:- [< س: اَمریشوَر]۔ سرینگرس شالہ کِنہِ یوہے ژور میل ہیٚو ہ دۆراکہِ گامُک ناو، یتھ کالہِ أسی اَتھ ''اَمریشور'' وَنان۔

اۄمبۆرٕ:- [ن۔ک: اۄمبۆرٕ۔مۄل: اۄمبۆر < ف: زَمبُورہ]۔ رِکلی بیترِ کڈنُک اَکھ اَوزار۔ یُس چھان تہٕ کھارا اکثر استیمال کران چھِ۔

اۄن:- [ن۔مۄل: اَن < س: اَندھ]۔ سُہ یَس نہٕ

بوزنہٕ آسہِ یوان۔ یَس نہٕ اُچھَن گاش آسہِ۔
یَس نہٕ اُچھ آسَن۔

اَنہِ اُچھ گاش:- تیٚچ نہٕ ووُمید آسہِ تی بَنُن۔ ٹوٹھ اولاد۔

اَنہِ چھٕپر:- ژھٕپَن ژھاَر۔ اَکھ شُری گِنٛدُن۔

اَنہِ خاَراتھ:- تہِ یہِ ٹٔلی ییہِ دِنہٕ، یہِ نہٕ واتہِ۔ یہِ چھُ
ہرزٕ پاَٹھۍ یوان وَننہٕ۔ مِ: پَزِہم نا کینٛہہ چھُمنہٕ
اَنہِ خاَراتھ۔ پَنٕنۍ چھُم موٗزوٗری اُمس چھےٚ خبرزِ
اَنہِ خاَراتھ دِتِمٕس۔

اَنہِ گٹہِ:- اَنہِ گُٹس منٛز۔ راتھ کیُت۔ گاش۔ ییٚنے۔

اَنہِ گٹہٕ:- تِژھ گٹہٕ یتھ منٛز نہٕ بوزنے ییہِ۔ گاش
نہٕ آسُن۔ تِژھ حالتھ یتھ منٛز نہٕ بوزنے ییہِ۔

اَنہِ گاتھ:- وَٹہٕ۔ ٹھَنگ۔ داغ۔

اَنہِ گوٚٹ:- گاش نہٕ آسُن۔ تِژھ حالتھ یتھ منٛز نہٕ
بوزنے ییہِ۔

اَنہِ گوٚٹ تُلُن:- دُم تُلُن۔ ہُردُس تہٕ بُردُس
تُلُن۔ ہنگامہٕ کھڑا کرُن۔ جگرٕ تہٕ فساد تُلُن۔

اُنِس مُش ہاوِنۍ نہٕ ثواب نہٕ گوناہ:- اُنِس مُکہٕ
ہاوُن چھُ فضول تہِ کیازِ تَس چھُنہٕ گاشے۔ یُس
شوٗد بوٗد آسہِ تَس تِژھ کتھا وَنٔنۍ یوسہٕ نہٕ تَس
فِکری تَرِ چھےٚ اَکھ بےٚ کار حرکتھ۔

اُنۍ اَراتھ:- سَنٛد یا وِزِسَنٛد یا موقہٕ۔ سوگریٚیمہٕ ساتہٕ
شام چھُ ہوان گرٛژھن۔

اُنۍ بِشتہٕ:- یُس اوٗن ہیٚوٗ آسہِ۔ یُس اُنۍ پاَٹھۍ ووتھِ
بیٚہہِ۔ یَس نہٕ اَتھ وَتھ ییہِ۔ سُہ یَس نہٕ بوزنہٕ
ییہِ کیاہ گژھہِ کرُن۔

اُنۍ پٹھ:- اُچھ تھوٗپ۔

اُنۍ تھپہِ ا۔ :- ٹٔلی تھَپہِ دِنہٕ۔ وُچھنَے کرنے کُنہِ
چیزس تھپھ دِنۍ۔ سوٗچنَے کرنے کُنہِ پیٹھ پکُن۔
خبر آسنے ہُتھ تہٕ یتھ تھپھ دِنۍ۔

اُنۍ داند:- اَحمق، ہنٛڈ، مُرکھ۔ سُہ یَس نہٕ اَتھٕ وَتھے ییہِ۔

اُنۍ رز:- اَنہٕن ہُنٛز تَندل۔ اَنہٕن ہُنٛد لأنہِ آسُن
(بیٚچھن وزِ)۔

اُنۍ ژھپِن:- ژھپَن ژھاَر (اَکھ کھیل یتھ منٛز
کانٛہہ منٛز کھٹتھ روزِ تہٕ باقے تَس ژھانڈنہٕ
نیرن)۔ اُنۍ چھٕپر۔

اُنۍ سار:- اَنہِ گٹہِ یا اُنۍ ہِنٛدی پاَٹھۍ اَتھوسۍ چیز
ژھانڈٕنۍ۔

اُنۍ ہِنٛز کولے خوایس حوالہٕ:- یتھ نہٕ کانٛہہ تہِ
پرسان آسہِ۔

اُنۍ گُتر:- اَکھ شُری کھیل یتھ اَنٛدرا اَکھ شُر چھُ ژٕنۍ
متھِتھ گُتر کُنہِ طرفس داَرِتھ دِوان تہٕ باقین
شُرین چھُ اُچھَن تھوٗپ دِتھ آسان۔ یُس یہِ
گُتر پتہٕ ژھاَنٛڈِتھ اَنہِ سُہ چھُ زینان۔

اُنۍ کھلہٕ:- (۱) مینٛہٕ تولنہٕ وَراَے۔ (۲) وُچھنہٕ
گرنہٕ روٗستے۔ (۳) اُنی ماَنی پاَٹھۍ۔

اُنۍ گاش:- کِہےٕ گاش۔ گاشہِ رَژھا۔ گاشہِ پیٚوٗشنا،

نہٕ آسنس برابر گاش۔

أنی سأر:-(۱)یتھ تھپھ لگہِ تہِ ہتھ ژٔلن ۔بےٚ حسابہٕ لوٗٹھ کرُن۔(۲)ظُلم بےٚ اِنصأفی۔أنیاے۔

أنی لوٗر:-موٗختا جہِ سُند سہارٕ یا ڈوٗ کھ۔(۲) بےٚ وایہ لوٗر گلہٕ وٕنی۔

أنی لوٗرِلہٕ وٕنی:-أنی کھلہِ چوب دِنی۔ماردیُن۔

أنی مُشتہٕ:-وُچھنے کرنے یا ٹبکی کأنسہِ ستی بد سوٗلوٗکی کرٕنی۔ ٹبکی کأنسہِ لایُن۔

اوٗن پیٚون:-اوٗن گژھُن۔گاش سورُن۔یہِ چھُ وۄہوہِ۔مِتِسِ اوٗن پیٚوٗن۔

اوٗن داندراورِ ساسس دانڈس وَتھ:-یَس وَتہٕ ہاوٕکس پأنس گٹہٕ آسہِ سہٕ کیا اَنہِ بیٚیس گاش۔یَس نہٕ پأنس کینٛہہ خبرٕ آسہِ سہٕ کیا اَتھ روٗٹ کرِ بیٚیس۔

اوٗن سپُن:-اوٗن گژھُن۔بوزنہٕ یِن۔أچھن گاش نہٕ روزُن۔أچھن نہٕ بوزنہٕ یُن۔

اوٗن کیا زانہِ زَگ تے پٔرٛوٗن:-یَس أندرِم گٹہٕ آسہِ سہٕ ہیکہِ نہٕ رِتس تہٕ کرٛتس، شکلِس تہٕ وبکرٕ أرِس تمیز کرِتھ۔گاشدارٕ ے ہیکہِ جان چُنیرِ قدٕر کرِتھ۔

اوٗن لاگن:-(ڈٕ یشتھ تہٕ) زأنتھ انزان لاگن۔ گوٗش دیُن۔

اوٗنٛگجٕ:-[م-موٗل: اوٗنگج <س: انگلی لفظک مادٕ] اَتھ

کنوٗتہٕ کھور کنوٗ بڑٕ نٛٹھموٕ پأنژٕ وٕ جھو منزٕ أکھ حِصہٕ۔ پنٛجک أکھ حِصہٕ۔

اوٗنگجہِ پأنژِم:-دوکھٕ ، فریب۔ژھٔری اَتھٕ ہاوٕنی۔ (مثلن یتھ کنی ژوٗرِ سَن دبأوِتھ ژھٔری اِتھٕ ہاوِ۔)

اوٗنگجہِ ٹیٚوٹڈ:-اوٗنگجہِ ہُند تہٕر۔اوٗنگجہِ ہُند بڑٕ نٛٹھیُم حِصہٕ۔

(سیٚزٕ) اوٗنگجہِ چھُنہٕ گنوٗ کھسان:- سیٚد سیٚد چھنہٕ کأم أند ان، تہٕ گوٗیوٗ تمام نہٕ اِنسان ہجر کرِتوٗ تمام چھنہٕ کأم سبد ان۔

اوٗنگجہِ گنڈ:-اوٗنگجہِ ہُند جوڑ۔

اوٗنگجہِ نم:-اوٗنگجہِ ٹینڈس پتۍ کنۍ سہٕ سخ حِصہٕ یُس مازس ستی لأرِتھ چھُ آسان۔

اوٗنگجِ کرٕنی:-مَذاق کرُن۔بیوٗقوٗف بناوُن۔ دغادیُن۔ژھلُرن۔ ٹھگُن۔

اوٗنگجِ کرٕ ژھنی:-دوکھٕ لگُن۔مَذاق کرُن ٹھگنہٕ یُن۔اَپزٕ ہمتھ بڈٕنی۔

اوٗنگجِ نہٕ کرٕ ناوٕنی:-اوٗنگجِ نہٕ بوڈناوٕنی۔اوٗنگجہِ نہٕ ٹیس کڈٕن۔کُنہِ نہٕ اَتھ تہِ لاگُن۔

اوٗنگجن پیٹھ نژٕ ناوُن۔اوٗنگجہِ ٹینٛڈٕ بن پیٹھ۔ نژٕ ناوُن۔اوٗنگجہِ ٹینڈٕ بوٗ پیٹھی پھرٕ ناوُن:- پنٕہٕ نبن اِشارن پیٹھ پگناوُن۔فکری نہٕ کھسُن۔ کُنہِ لایق نہٕ تھوُن۔

اوٗنگجہِ نہٕ ٹیس کڈٕن:-اوٗنگجِ نہٕ کرٕ ناوٕنی۔اوٗنگجِ نہٕ بوڈناوٕنی۔کُنہِ نہٕ اَتھ تہِ لاگُن۔

اۄ نگۄٹھہٕ:- [ن۔ مؤل: اۄ نگۄٹھ > س: اَنگشٹھَ] نیۄٹھ یُس دسخط بدلہٕ پیٚنہٕ کرنہٕ۔

اۄ نگۄر:- [ن/م۔ مؤل: اۄ نگۄر > ف: انگۄر] دَچھ۔

اۄ نگۄژ:- اۄ نگرٕژھ، اۄ نگرژھ۔ [ن۔ مؤل: اۄ نگژ] دُکارِشکلہٕ سوٚنس روپَس ءکرٕپ ہہنگ اَکھ اوزار۔

اۄنگُل:- [ن۔ مؤل: اۄنگُل > س: اُنگلہٕ] اَرِس اۄنگجہٕ یوتاکھٕجر۔ اَٹھَن وُشکہٕ پھلبن ہُند کھٕجر۔ اَٹھ۔

اۄنگُلس پیٹھ بۄ نگلہٕ:- جایہٕ پیٹھ پیٹھ بڈ عمارتھ۔

اۄنگُلس شۄنگلہٕ بازی آسنی:- جایہٕ جایہٕ ژۄرٕ ژۄرَرے آسنی۔

اۄ نگُلہٕ:- اَکہ اۄنگجہٕ ہنٛدِ کھٕجرٕ۔ تیۄتے تُھوٚل یۄت اَکھ اۄنگج کٔنٛھج آسان چھےٚ۔ اَکھ اَٹھ۔

اۄ نگُلہٕ اۄ نگُلہٕ:- رژھ رژھ، پینٛتہٕ پینٛتہٕ۔

اۄنگُل دیُن:- اۄ نگج ہرِس تام واتناوِتھ دژ وکھانٛنی۔

اۄ ورکوٹھ:- [ن۔ مؤل: اۄ ورکوٹھ > انگ، اۄ ورکوٹ] سُہ بۄ ڈتہٕ زیۄٹھ کالرِ دار کوٹھ یُس تہٕ بیترٕ منٛز پلوَن پیٹھہٕ چُھ لاگنہٕ یوان۔

اۄ ہ:- [> ہۄ یالفظ] دادِ دَگہٕ وِزِوٚہی وائے کرٕنچ آواز۔

اۄ ہَر:- [ن۔ مؤل: اۄ ہَر] (۱) اَندازٕ۔ تخمینہٕ میزان۔ اوسط (۲) مُرٛش۔

اۄ ہوک (وُہوک):- [ن۔ موٚل: اَہک > س: اَشمَن + کپلہٕ] تلی مہٕ گرٕٹہٕ ژٕ کجہٕ ہنٛز منٛزم کج یتھ اَندی اَندی پیٹھم گرٕٹہٕ کٕنہٕ کج پھیران چھےٚ۔

اۄ او

اوبروے۔ اوبروے:- [ن۔ مؤل: اوبروے/ اوبروے > ف: آبُرو] یزَتھ۔ یہ چھےٚ اَہی۔ یِیلہٕ کانٛسہٕ بَجرتہٕ یزَتھ بیترٕ منٛگن آسہٕ تمہٕ وِزِ چھہِ وَنان۔ 'اوبروے'

اوپژوپ:- [ن۔ مؤل: آپ ژاپ > س: آپ + چَرَو + آپ] گوڑنچہٕ لٹہٕ دوٕد شُرِس کانٛہہ کھینہٕ چیز آپراوُن۔

اوپ ژوپ کُرن:- شُرِس دوٕد ژٹتھ کھینَس ہال گرٕنی۔

اوت، یوت:- [> س: یاوَت] بیٚیہٕ نہٕ کینٛہہ۔ بیٚیہٕ نہٕ کانٛہہ۔ فقط۔

اوترٕ، اۄترٕ:- [> س: اُتَرَ] راتھ برٕوٕنٛہہ اِکھ دوٕہ۔ یۄ برٕوٕنٛہہ اِکھ دوٕہ۔ یۄ برٕوٕنٛٹھی مہٕ دوٕہہ۔ کینٛہہ دوٕہ برٕونٛٹھ۔

اوترٕ اوترٕے:- حال حالے کٔہے کال گوٚتنہٕ۔

اوترٕ گنہٕ۔ اۄترٕ گنہٕ:- تقریبَن اوترٕ۔ یِہوے اوترٕ ہیٚوٕہ۔ اوترٕ اوترٕے۔

اوترٕ کنیُک:- تقریبَن اوترٕک۔ یِہوے اوترٕک ہیٚوٕہ۔ اوترٕ اوترٕکے۔

اوترٕک۔ اۄترٕک:- اوترٕ بنیۄمُت، اوترٕ سپدُمت۔ اوترٕ پادٕ گومُت بیترٕ۔ کٔہے کالُک۔

اوتھ:- [ن۔ مؤل: آتھ] (۱) ووٕری وانگ چوکھاٹہٕ

یائٹھ، تِتھ منز کنگنی بنٛد چھےٚ روزان تہٕ یتھ تھٕ کھ
گرتھ کنگنی اور یور پگناونہٕ ییٖہ (۲) گرٹہٕ کنہٕ
ہُنٛد گۄد۔ (۳) کلمٕ لنڈ ژٕتھ پتھ کُن رٲو دمت
تمہِ کہِ گوڈُک نشانہٕ۔

اوٹ:- [ن۔ مؤل، آٹ <پڑا کرت، اٹہ] (۱) پیٚہمت اَناج۔ (۲) پھکھ۔ م: یتھ چھُ سارِی سے اوٹ گومُت۔

آٹہٕ نؤن:- اَٹس منز نؤنس یوتا۔ سیٹھا کم۔ کم کینژھا۔ کم قلیلا۔

آٹہٕ نؤن دیُن:- کم کینٛہہ دیُن۔ زیادٕ حق اَستھ کم کینژھا دیُن۔ م: مُجہِ پیٹھی مُلہٕ وینی دِنی۔

اَٹہِ بستہٕ:- سُہ دالُوٹھیلہ یتھ منز اوٹ تھونہٕ ییٖہ۔

اَٹہِ پھول:- گمہٕ اوٹ۔ زیادٕ اوٹ نہٕ۔ اَٹہِ رژھا۔ اَٹہِ موٗٹھ۔

اَٹہِ تھپھ:- تیوٗتےٚ موٗنڈ مُت اوٹ یوٗتا تھپہٕ منز واتہٕ۔

اَٹہِ رز:- (ژوچہٕ وُرِی بیتر بناونہٕ باپتھ) مأنڈی متہٕ آٹیک لاٹھ۔

اَٹہِ موٗٹھ:- تیوٗتےٚ اوٹ یوٗتا موچہِ منز واتہٕ گمہٕ اوٹ۔ اَٹہِ رژھا۔

اوچھ، اوش:- [ن۔ مؤل: آچھ / آش <اوش لفظِچ کھنٛڈرن۔] پُھہاری نستہٕ ہِنز رز۔ (اوش لفظُک غلط تلفظ۔)

آچھہِ گرشُھن:- مؤحتاج گرشُھن۔ کُنہٕ چیزٕچ وہرٕ ھے پیٚنی۔ اَتھہِ تنگ گرشُھن۔

اوٗخُن:- [ن۔ مؤل۔ اوٗخُن <ف: اَخوند۔] ووستاد۔ پرناوَن وول۔ ہیچھناوَن وول۔

اوٗخُن بایے:- اوخنہٕ سنٛز زنانہٕ۔

اوٗخُن صأنٛز زردی پھیرٕنی:- وٕہمہٕ ستی لیٚدرُن۔ وَننہٕ وٕننہٕ ستی فکرن گرشُھن۔ غوطن گرشُھن۔ (دٕپان چھِ زِ گستام اوخنس ییٚلہِ اَکہ تہٕ اکہ بیٚیے تہِ پرٕژھ زِلیٚدرہی کیاز چھِو، یوٗ تام سُہ پریشان کوٗرُکھ۔ تہٕ پزی پاٹھی لیٚدروٗکھ۔)

اوٗخُن صأب بأ گران ژاٹہٕ شُربن ہٕنز ژوچہٕ:- کانٛہہ چھُنہٕ پننہِ چنٛدِ دوان۔ سوٗرے چھُ اَخر نؤنہٕ ناوِ پیٹھےٚ کھسان۔

اوٗخُن صأب جأگیر نیوٗ ہوٗمےٚ ہسأتر وو پانے:- کانٛہہ چیز اَتھہِ تلہٕ گژھنس پتھ ٹٔکی ٹینٹھ ہاونی۔ م: پلِم نہٕ تأےژوٗ کی گام۔

اوٗخُن صأب گرچھُنہٕ کھوان زَب
ییٚلہِ نہٕ پیٚیس تیٚلہِ کھیٚیہ پانے رَب:- یہ چھِ وَنان ییٚلہِ کانٛہہ کُنہِ لولہٕ یا کھنٛبس نخرٕ کرِ۔

اوحتأز:- اوخُن گری۔ ووستادٕ سُنٛد پیشہٕ۔

اوڈالہٕ:- [<س: اَودھیریا اَو+ پڑاکرتِ: ڈھال] پَروانہٕ کرُن۔ فکرِ نہٕ گھُسُن۔ مسأوی زانُن۔

اورا:- [<س: اَورَہ] اوٗت۔ اَتھ طرفس۔ اَتہٕ اَپور۔

ہور۔ہُپاٗری

اوٕر :- اَمہِ طَرفہٕ۔اَپاٗری۔اَتہِ پٔٹھہٕ۔

اوٕر کنہٕ۔اوٕرِ کنٕنِ :- اوٕر،ہُمہِ طَرفہٕ۔یوٕر نہٕ۔

اوٕر کَنیُک :- اَمہِ طرفُک۔اَتیُک۔سُہ یا تہٕ یتھ اَتھ طرفس ستی واٹھ آسہِ۔تَمہِ جایہِ ہُندیوس نہٕ نظرَن تل آسہِ۔بیہہٕ پکھیُک۔

اوٕر یوٕر :- ہُمہِ طَرفہٕ تہٕ ییمہِ طَرفہٕ۔ ہُپاٗری تہٕ یپاٗری۔دوشوٕے طَرفو۔سورُے۔پوٗر۔

اورُک :- یہِ نہٕ ییتیُک آسہِ۔بیہہٕ طرفُک یہ اورَے آسہِ آمُت۔دوٕیمہِ جایہِ ہُند۔دوپر۔

اورُک یور :- ہُپاٗریم یپور۔پھِرتھُر۔

اورُک یورونُن :- وَناوُنی کرٕنی۔ہیُچ کتھ ییتہٕ وَنٕنی۔

اورُک یورُک :- ہُتیُک ییتیُک (مطلب خبر کتیُک) ییمیُک موٗل سکہٕ پاٗٹھی خبر آسہِ نہٕ۔

اورُک یورُک وَنُن :- بکواس کرُن۔اَکھ کتھ کیٛچ تام تہٕ بیٛاکھ کیٛچ تام مِلناوٕنی۔

اورُکُن :- اوٗت۔اَتھ طرفس۔اور۔اَپاٗری۔

اورنہٕ یور :- نہٕ ہُتہٕ نہٕ ییتہٕ۔مُشکس پاٗٹھی نہٕ کینہٕ گُنڈِتھ نہٕ کینہہ۔

اور یور پکُن :- بےٚ حسلبہٕ پاٗٹھی پکُن۔دَربدَری کرٕنی۔

اوٕر ۲:- [<س: اَپرہ] دوٕر۔ماجہِ یا مالٕکی ہندِ طرفہٕ سُہ رِشتہٕ یتھ اَندر دہ یوٗمنٛز اَکھ پٔنُن آسہِ۔

اورُت :- [ن۔موٗل: آرت <س: آرتہَ] ہُورلد۔

پتھر پیٛومُت۔مُصیبتھ زَد۔

اوزَر :- [ن۔موٗل: اَوزَر <ع: عُذُر ؟] دزٕ وکھ نٕنی۔ یگہٕ پھیرنہٕ۔مَن پھیرُن۔

اوزُرِد :- [<ف: آزُردِ] روٗشتھ۔خفہٕ ناراض۔یَس یتھے ہیوٕ آسہِ گومُت۔

اوزکہ،اوزقہٕ :- [ن۔موٗل: اوزک <ع: آذوقہ] روٗزی۔

اَوژھٹھ :- [م۔موٗل: اوژھٹ <س: اَو+پژاکرِت چھٹہ ؟]۔وُتار۔مُرژھا۔بتھِس رَنگ پھیرتھ گژھن۔

اوش :- [ن۔موٗل: آش <س: آشیَہ]۔۱۔گرووٕل۔ روٗن۔برَتھا۔خاندار۔ماٗلکھ م:

سُے چھےٚ ساٗری نےٚ اوش آہُوٗنیے

سُے چھےٚ باغَن پوش آہُوٗنیے

۲۔پُلہاٗری نُستہٕ ہٕنزرَز۔

آشٕنی :- گَھرواجِنی۔زَنانہٕ۔خاندارٕنی۔ماٗلکِنی۔

اوشُد :- [ن۔موٗل: اوشُد <س: اَوشُدھ]۔دَوا گاسہٕ۔دَوا۔دوالوٗنی۔اَشُد۔

اوکر چوب :- [تِلہِ وأنی وانِچ دالو رَزیوسہٕ قلمس تہٕ موکُرٕکہِ بَند چھےٚ کران۔

اوگر :- کشیر منٛز دوٕن گامَن ہُند ناو۔اَکھ چھُ لار پرگنس منٛز تہٕ بیٛاکھ اَنت ناگہٕ۔

اوگ :- [ن۔موٗل۔آگ]۔اَلہِ بانہِ ہُند لانٛز تہٕ

کورِ ہٹ بنٛد کرنٛک پٔون۔ آلہِ بانہٕ ہِنٛدِس
لانٛژس تہٕ لارِ اَتھس منٛز باگ چأرِتھ تھونہٕ ہوکھ
یا چار رٹنہٕ باپتھ پٔون۔

اوگ بوگ:- [ن۔مؤل: آگ باگ < ک: اوگ
وَزنہٕ پُٹھی +س: بھاگ]۔ وار وَتھ۔ وِبستار۔
تھوٗسُب۔ تارِتم۔

اول:- [ن۔مؤل: آل < س: آلیہ]۔ ۱۔ جاناوارَن
ہِنٛدِ روزنٕچ جاے۔ ۲۔ وُٹھ مُٹھ جاے ییٚتہِ
کانٛہہ گرِ آسہِ۔

آلہِ دزٲو:- ۱۔ یُس گوڈنچہِ لٹہِ نمبر آسہِ دزامُت۔
۲۔ آچھُر۔ ۳۔ حال حالےٖ زامُت (گریرسن)
۴۔ ییٚمی مول مأج ترأوِتھ نٔو گرِ آسہِ سودمُت
(گریرسن)۔

آلہِ نیرتھ تالہِ ژلُن:- پرٛبتھہٕ وٕنی سے بار پیٚون۔

آلہِ نیرُن:- ۱۔ آلہِ منٛز نیرُن، یڈِ منٛز نیرُن تہٕ گو
زیٚون۔ م: آلہِ دزاونہٕ گُنہٕ تہٕ تالہِ لوٚگُس ژلُن۔
۲۔ ڈٕنی یا ہَس منٛز پھیرُن تھورُن۔ نمبر دزاوبنٕن۔

ألی ناش:- آلچ بٔربأدی۔ گرِ ناش، گرِچ بٔربأدی
(ورگہ)، گرواجنی مَرنہٕ کٔنی گرِچ تبأہی۔

اول وانگُن (نٔون کڈُن):- اصلیتھ (نُنٛز کڈٕنی)
تٔی گوگل (نُنٛز کڈٕنی)۔

اول ییرُن:- اول بناوُن۔ روزنٕچ جاے بناوٕنی۔
رَسہٕ رَسہٕ کانٛہہ کأم کرٕنی۔ أنٛدری أنٛدری گُنہٕ
چیزُک سَنٛز کرُن تہٕ سۆمبرُن۔

اولؤ، آلو:- [ن۔مؤل: اولو < س: آلو۔ ف، آلو]
گوگُل ہشہِ اکہِ سَبزی ہُنٛد ناو۔

اولو بُخار:- [ن۔مؤل: اولؤ بُخار < ف: آلو + بخارا]
أرُک اَکھ قسم، دپان چھِ زِیہ أرٕ قسم چھِ بُخارا
پیٹھ آمُت۔

اوم:- [ن۔مؤل: آم < س: آمہ]۔ کۆچ۔ پَپہٕ نَے۔
یِہ نہٕ دۆر آسہِ۔ کارنَے۔ اکور۔ رَنہٕ نَے۔
پاکۆنَے۔ م: اوم ٹھۆل۔

اوم پَن:- کۆچ پَن۔ اَبساونَے یاوُ ٹھنَے پَن۔

اوم ٹوک:- پیپہ نَے ٹوک۔ کۆچ ٹوک۔

اوم دود:- کارنَے دود۔ دِدیُس نہٕ زامُت آسہِ۔

اوم زامُت دود:- مِلناوِتھ اوم تہٕ زامُت دود۔

اوم زوم:- دُل مُل۔ یِہ وارِ پأٹھی واضح آسنہٕ۔ سو
کتھ یوسہٕ نہٕ صاف آسہِ۔

اوملہٕ:- [ن۔مؤل: اومل < س: آملک]۔ اکہِ
پھلُک ناو یُس دَوہَس لگان چھُ۔

اونٛت اِ:- [ن۔مؤل: اونٛت < س: اَمرِت۔ (م: اونٛتہٕ
بٔون۔ س: اَمرِتہٕ بھونہٕ] امر بتھ۔ جان چنہٕ باو۔

أنٛتہٕ دارِ:- [م۔مؤل: أنٛتہٕ دار < س: اَمرِتہٕ دھارا]۔
اَمر بتہٕ جو یہ۔ پھری پھری ژھنمُت کانٛہہ چنہٕ چیز

أنٛتہٕ لوٕ:- [م۔مؤل: أنٛتہٕ لو < س: اَمرِتہٕ لوہ]
اَمر بتہٕ پھیری۔ اَمر بتہٕ چھکہٕ۔

اوٗنت ۲:- [ن۔ مؤل: آنت] تھاہ۔ سَنبر۔ ووٗنت۔

اوٗنت ووٗنت:- تھاہ۔ سَنبر۔ سنبر ووگنیار۔

اوٗنت ووٗنت نہٕ وُچھُن:- سوٗن دوگُن نہٕ وُچھُن۔
پَتھ بروٗنہہ نہٕ وُچھُن بےٚ پرواہی۔

اوٗنتہٕ بوٗن:- [<س: اَمرتہٕ بھونہَ] سر ینگرس منٛز اکہٕ
جایہِ ہُنٛد ناوا تھ اَسی بروٗنہہ اوٗنتی بوٗن ونان۔

اوٗٹُر کھوٹُر:- [ن۔ مؤل: اُٹُر کھاٹُر < ک: اوٹر۔ (وَزنہٕ
پُرٛھی) +س: کھنڈ +ک۔ اُر] یُس یا یہٕ نہٕ گرِتھ
ژُرِتھ آسہِ۔ اُو گُرتھوٗ گر۔ م: اوٗنٹر کھونٹر۔

اوٗنکار:- [ن۔ مؤل: اوٗنکار] کٲشرِ ہنٛز اکھ خاص بڑ گہٕ
ذاتھ۔

اونکھرِ منٛز جوٗنکھر (اَنی):- کھرِ سپٕٹھ کھر (اَنُن)۔
سیٚزِ کتھِ ہٕجَر (کرُن)۔ کج بحثی کرٕنی۔

اوہ ناٚج:- [م۔ مؤل: اوہ ناج <س: وَہ + ناڈی]
شاہ نالی تہٕ کھنہٕ نالی، ہنگلا ونچ نالی۔

اوہ ناٚجن گرٛھن:- غلط وَتہِ لگُن (ننبگلن وِزِ
کھبن) کھبن نہٕ لگُن۔

اوے:- [س: آ+ک۔ اِے] سُہ آوژیےٚ نش۔ ووتےٚ۔

اوہَر:- کھبن بیترِ۔ کھبن چَن۔ م:
سُے پورشا سور گاپڑ اوے
یُس اوہر ژُوِ بین سان

اےٚ

ایٚحترام:- [ن۔ مؤل: اِحترام <ع: اِحترام] اِیزتھ۔ آدَر

ایٚحتمال:- [ن۔ مؤل: احتمال] شَکھ۔ گُمانہٕ۔ اَندیشہٕ۔

ایٚحتیاط:- [ن۔ مؤل: اِحتیاط <ع: اِحتیاط]۔
ا۔ وُپچھتھ پکُن۔ ۲۔ بچاو۔ حبس کرُن۔ حبسہٕ پکُن۔
۳۔ لوٚب ہیوٚن۔ لوٚب روزُن۔ پوٚت ہیوٚن۔

ایٚحساس:- [ن۔ مؤل: احساس <ع: احساس] ژینُن۔
موٚحسوٗس کرُن۔ خیال یا پرواے کرُن۔

ایٚحسان:- [ن۔ مؤل: ایٚحسان <ع: احسان] جاٲنی۔
رٕژر۔ نیکی۔ خاٲر۔

ایٚحسان فراموش:- جاٲنی مُشراوَن وول۔ یَس
نہٕ جاٲنی یا روزِ۔ کرٕتگن۔

ایٚحسان مَنٛد:- شُکر گذار۔ کانٛہہ ہنٛز جاٲنی مانَن
وول۔

ایٚمبرٕ ایڈری:- [م۔ مؤل: ایمبر ایڈری <اَنگ:
ایمبرٕ ایڈری Embroidery] ٹوٗپہ کاٚم۔
سوزنہٕ کاٚم۔ چکن دوٗزی۔

اے

ایتہاس بوزناوٕنی (اَلف لاٲل وَٹَنی):- زٕہٕتھ
زاپھ وَٹَنی۔ توٗنتی لمبکھ وَنُن۔

اے.جی:-[<اَنگ: اکونٹنٹ جنرل۔ لفظٕکۍ گوڑٕ اَچھر] اَکوٹنٹ جنرل۔ سرکارُک حساب کتاب یا لِکھٕہ تھوَن وول۔

اے۔ڈی۔اَیم:- [<اَنگ: ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لفظن ہِندی ترٛےٚ انگریزی گوڑٕ اَچھر] ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔

اے۔سی:-[<اَنگ: اسسٹنٹ کمشنر، لفظن ہِندی گوڑٕ اَچھر] اَسِسٹنٹ کِمشنر۔

اب

اڈرس:- [ن۔مؤل: ایڈرس <انگ: ایڈرس۔ Address]۔ پتاہ۔نیب۔

اکسی ڈنٹ:-[ن۔مؤل: اکسی ڈنٹ <اَنگ: ایکسی ڈنٹ (Accident)]۔ حأدِثہٕ۔ وأری داتھ۔ ٹکر (گاڑِ بن بیترِ)

اکسرے:-[ن۔مؤل: اکسرے <انگ: ایکسرے (X-Ray)]۔ ا۔ أندرِمبن تانٛن ہُند اکھ خاص مشینہِ سٍتۍ تُلنہٕ آمُت فوٹو۔ ۲۔ تمہٕ زٕژِ یمہٕ کُنہِ چیزَس ترِتھ گژھان چھےٚ۔ ۳۔ اکسرے زٕژ ترٛاونٕچ مشین۔

اکسکرشن:-[ن۔مؤل: اکسکرشن <اَنگ: ایکسکرشن۔ (Excursion)] سأل۔ (ژاٹہٕ ہال باجبن سٍتۍ) پھیرنہٕ تھورنہٕ گژھن۔

امپورِیم:-[ن۔مؤل: امپوریم <اَنگ: امپوریم (Emporium)]۔ سوجاے ییٚتہِ ہاونہٕ یا کِنہٕ باپتھ چیز اورٕ یورٕ سوٚمبرِتھ تھَونہٕ ییٚن۔ سُہ دُکان ییٚتہِ اورٕ کِ یورٕ کِ چیز سوٚمبرِتھ کِنہٕ باپتھ تھَونہٕ ییٚن۔

اع

اعتبار:-[ن۔مؤل: اعتبار <ع: اعتبار <صبر] پژھ۔ بوٚروسہٕ۔ بَروسہٕ۔

اعتبارنہٕ روزُن:- پَژھ ووٚتھٕنۍ۔ بوٚروٗسہٕ نہٕ روزُن۔ بروسہٕ نہٕ روزُن۔

اعتدال:-[ن۔مؤل: اعتدال <ع: اعتدال <عدل] سوٚم پکُن۔ حدٕ روزُن۔ گنٛڈ آسُن، روزُن۔

اعتراض:-[ن۔مؤل: اعتراض <ع: اعتراض <عرض] عوٚزُر۔

اعتراف:- [ن۔مؤل: اِعتراف: اعتراف <ع: اعتراف <عرف] آنٛکار۔ مانُن۔

اعتقاد:-[ن۔مؤل: اعتقاد <ع: اعتقاد <عَقد] کُنہِ کتھِ پٹھ پَژھ۔ کُنہِ عقیدس پٹھ پَژھ۔

اعتکاف:- [ن۔مؤل: اعتکاف <ع: اعتکاف]۔ ا۔ عبادتھ کرنہٕ موکھ مُشیدِ منز خلوَ کھٕہُن۔ گوشہِ نشینی۔ چلہٕ۔ ۲۔ پنُن پان پتھ رٹُن۔ پتھ روزُن۔

اعتماد:-[ن۔مؤل: اعتماد <ع: اعتماد <عمد] بوٚروٗسہٕ۔

پژھ۔ بَروسہٕ۔

اعداد:- [ن۔مؤل: اعداد <ع: اعداد <عدد] گرٛنٛزٕ اَچھر۔ عدد لفظُک جمع۔

اعراب:- [ن۔مؤل: اعراب <ع: اعراب] نسخ تہٕ نستالیق رَسمِ خطکۍ اَرٕ اَچھر۔زیر،زَبر پیش بیترِ۔

اعرٲبی:- [مؤل: اعرٲبی <ع: اعرابی] بدتٔہذیب، اَرچوک، جاہِل۔

اعزاز:- [ن۔مؤل: اعزاز <ع: اعزاز] یَزتھ، مان، تھَزر، بجر، ہُد، روتبہٕ، مَرتبہٕ۔

اعزٲزی:- بِلا تنخاہ کٲم کرن وول۔ محض یَزتہٕ باپتھ (ڈگری، لقب بیترِ)۔

اعلا:- [مؤل: اعلا <ع: اعلیٰ] بوٚڈ۔تھَدِ پایک۔تھَدِ درجُک۔رُت۔جان۔کھُستھ۔

اعلان:- [ن۔مؤل: اعلان <ع: اعلان <علن] اِشتہار۔کانٛہہ کتھ لوٗکن منٛز اِظہار کرٕنۍ۔

اعما:- [مؤل: اعما <ع: اعمیٰ] اوٗن۔

اعمال:- [مؤل: اعمال <ع: اعمال <عمل] (کرتوٗت) کرتوٗتھ۔کامہٕ، اَطوار۔

اعمال نامہٕ:- کرتوٗتن ہُنٛد لیکھٕنٛیُت۔

ب

کٲشرِ تہٕ فارسیک دوٚیم اَچھر۔ یہِ چھُ گوڈنیک زٕری اَچھر تہٕ۔

ب

بَہ:- [<ف: بَہ]۔
اکھ بروٗنٛہہ لوٗگ۔ م: بَکار، بزور۔

بَب ا:- [ن۔مؤل: بَب <ف: بابا۔پرٛاکرت: بَپہ] مول۔ بُڈ بَب۔ ماَلۍ سُنٛد مول۔ مٲلِس برابر۔کانٛہہ زیٹھ۔یَزتہٕ پُژھ چھِ کٲنٛسہٕ تہٕ زِٹھس وَنان۔

بَبہٕ بُڈتم تہٕ خُذمتھا کرتم:- یہِ چھ وَنان ییلہِ کٲنٛسے زِٹھس پیٹھ حُکم چلاوِ۔

بَبہٕ پوٚن:- بَبہٕ دَگ۔بَب مرنُک دوکھ۔

بَبہٕ تون:- بَب لاگُن۔مول لاگُن۔مالۍ سُنٛد ہیوٗ ورتاو کرُن۔

بَبہٕ دَگ:- بَبہٕ پوٚن۔بَب مرنُک دوکھ یَتیم گژھنُک دوکھ (یہِ چھُ ووہو)۔م: آنۍ پیٚیہٕ نَس بَبہٕ دَگ۔

بَبہٕ دَگل:- سُہ یُس مالۍ ہِندِ مَرنہٕ دوکھ آسہٕ تُلان۔ یَس بَبہٕ دَگ آسہٕ پیٚمژ۔یُس یَتیم آسہٕ گومُت۔

بَبہٕ دَگ پیٚنۍ:- بَب مرُن۔یَتیم گژھن۔

بَبہٕ رؤ ست:- (بَبہٕ روٗس)۔یَس مول آسہٕ نہٕ۔ یُس مالۍ یَتیم آسہٕ۔

بَبہٕ ساوٕر، بَبہٕ ساوے:- بَب آسنُک سوکھ۔سُہ راحتھ یُس شُرس مول آسنہٕ سٟتۍ آسان چھ۔

بَبہٕ لالہٕ:- یہِ چھِ یَزتہٕ یاٹاٹھنیارٕ کِنۍ مٲلِس وَنان۔

بَبہٕ نیتھٕرتہٕ ہمیں دَم:- یہِ چھِ تمہٕ ساتہٕ وَنان ییٚلہِ کانٛہہ سٔبٹھٕے بےٚ تاب لاگہِ۔ م: بےٚ تابس اَدٕ ٹُس کیتھ۔

بَبہٕ وۄہو:- مالِ وۄہو۔ کانٛسہٕ ہنٛدِس مالِس ناکارٕ کانٛچھن۔

بَبہٕ ہَرٕ ر:- مول نہٕ آسُن۔ بَبہٕ روٗس آسُن۔ مالِ یتیم آسُن۔

بَبہٕ یتیم:- یُس مول آسہِ مۄدمُت۔ مالِ یتیم۔

بَبِل:- مول لاگُن۔ مالِ گی۔ بَبہٕ تون (خاص کٔرِتھ تُسنٛد یُس پننہِ مَطلبہٕ اپزٕ ے مالِ آسہِ بران)۔

بَب ۲:- [م۔ مۄل: بَب]۔ ۱۔ مومہٕ۔ زنانہٕ یا چاروٗاے ہنٛدٕ جسمُک سُہ حِصہٕ یمہٕ کنِ بچس دود چھِ دِوان۔ ۲۔ ٹیوٗنڈ لاگِتھ بوتل یمہٕ ستی شُرس دود چھِ دوان۔

بَبہٕ تلُک:- ۱۔ دود چۄوُن شُر۔ دودٕ شُر۔ ۲۔ ساۄدر وار دود۔ تھنہٕ تلُک (دود)۔

بَبہٕ تل ہیوٚن:- (شُرِس) بَب دِنی۔ دود چاوُن۔ مومہٕ چاوُن۔

بَبہٕ ٹیوٚنڈ:- بَبہٕ ہُنٛد برٕ ژٕھیم حِصہٕ یُس شُرِس اَسس چھِ تراوان۔

بَبہٕ کانٛر:- بَبٕن دود نہٕ وَسُن۔ بَبٕن تھوٚپ آسُن۔ اَکھ بِمارٕ یمہٕ کنِ بَبٕن دود چھنہٕ وَسان۔

بَبہٕ کانٛژ:- سۄ زنانہٕ یا مادٕ چاروٗے یُس بَبٕن دود وَسہٕ نہٕ۔

بَبہٕ کوٗر:- بَبہٕ ہُنٛد برٕ ژٕھیم حِصہٕ۔ بَبہٕ ہُنٛد پیٹھٕ ژٕھیم طرف۔ بَبہٕ ہُنٛد ٹیٚنڈِس پٹھ کُن کرٕ ہُن کوٚر۔

بَبہٕ واے:- مومَن اَنٛدرِ کنِ چونٛھر گرُھن تہٕ دَگ کرٕنی۔

بَبہٕ واے یُن، کرُن:- بَبہٕ واے چھُ اَکھ دود یُس تَس زَنانہِ چھُ کران یُس شُر بَبہٕ آسہِ۔ اَتھ منٛز چھےٚ بَبَن دَگ کران۔

بَب دِنی:- شُرِس اَسَس منٛز بَب تھٕونی۔

بَب یٚنی:- شُری سُنٛد گوڈٕنکہٕ پھِرِ بَبہٕ دام دیُن۔ بَب اَسَس منٛز رٹنی۔

بَبَل:- سۄ یُس بچہٕ تہٕ وٕتچھِ بَبہٕ آسَن،

بَبر:- [م۔ مۄل: ببر >س: بربا]۔ اَکھ مُشکدار بوٗٹی یا گُج۔ ۲۔ اَکھ مُشکدار داس ذاتھ۔ ۳۔ سۄ ژٔنی یُس کھسہِ وُن یاوُن آسہِ۔

بَبرِ بیول:- بَبرِ گُجہِ ہُنٛد بیول (یہ چھُ دَوٕہس لگان، پیچھِ ژٕلراوان نہٕ شیہلتھ پاوان)۔

بَبرِ دَن:- اَکھ گوٚٹ وِزُل رَنگ (یُس پلوَن دِوان چھِ)

بَبرِ دٔنی:- سُہ پلو یتھ بَبرِ دَن رَنگ دِتھمُت آسہِ۔ م: بَبرِ دٔنی پھبرن۔

بَبر کاٹھ:- بَبرِ گُجہِ ہنٛزٕ ہوچھمٕژ لٔنجہِ بیتر یمہٕ پۄزا یہ لگان چھےٚ۔

بَبرِ لنٛڈ:- بَبرِ گُجہِ ہنٛز اَکھ سۄر یا شاخ۔

بُبر:- مۄٹ تہٕ دژوٗٹ۔ چوبُر۔ چُٹھ۔ م: بُبر

بُبُل:- [ن۔ مۄل: ببل >پراکرت: بپّہ]۔ ۱۔ یُس

کاکھ لاگہٕ۔ یُس کاکھ لٲگِتھ ژھکہٕ چالا کھ۔ م: ژۄرٕ بَبُل۔ ۲۔ بُب لفظُک ژھوٗٹ شُرِس ٹاٹھنیارٕکِنۍ وَنان۔

بَپہٕ تِسمہٕ:۔ [ن۔مۄل: بپتِسم < اَنگ: بپٹزم Baptism] عیسأے مَذہب مۄجوٗب پان لۄ کٔرِتھ یا پان غوطہٕ کٔرِتھ عیسأے بناونچ رٕتھ۔

(بلاے) بَتَر:۔ [م۔مۄل: بلاے بَتَر < ع: بَلا + ف: بَدتر، بَتر] اَلاے بلاے۔ اوٗل سوٗل۔ یہِ نہٕ کھیوٗن پزِتہٕ۔ یہِ پیٚیہ ستہٕ۔

بَتَنگ:۔ [< ف: بَہٕ + تَنگ] عاجز، مجبوٗر۔ بیزار۔

بَتنگ اَنُن:۔ یٔرٕ اَنٕنۍ۔ پریشان۔ کرُن۔ مُشکِل کامہٕ لٲگِتھ کأنٛہہ عاجز اَنُن۔ یہِ یٔنِد دَستہٕ اَندٕ نہٕ تَس سوٚے کأم پُشرأونۍ۔ دِق کرُن۔

بَتنگ یُن:۔ کأنٛسہِ یٔرٕنۍ۔ عاجز یُن، تنگ یُن۔

بتاس:۔ [ن۔مۄل: بتاس < س: واتہٕ + آس > بتاس] مۄدرہِ ووٚر۔

بَتاس کھٔنٛڈ:۔ بَتاس ٹُکرٕ بتاس چھل۔ بَتاس ٹوٹکہٕ۔ بتاس ووٚر۔ بۄڈ بَتاس۔

بَتأے:۔ [ن/م۔مۄل: بَتاے < س: بھکتہٕ + آیِن] ۱۔ ژھیٚٹھ خور۔ یُس لۄکہٕ ہُند بتہٕ آسہِ کھوان۔ ۲۔ بتہٕ کِنِن وول۔

بتأے گی:۔ بیےٚ ہِندِ بَن پھلِبن پٹھ گُزار کرُن۔ پیچھن پھلہٕ رٔژنۍ۔ خأراتس لور آسُن۔ بیچھگی۔ کمینہٕ گی۔

بَتأے وان:۔ [ن۔مۄل: بتأے دان < س: بھکتہٕ + پَنیہ]۔ وان یتہٕ بتہٕ بیتر کِنِنہٕ چھُ یِوان۔

بُتَل:۔ واز گی۔ واز کار۔

بُتَل کرٕنۍ:۔ سبٕٹھاہ بتہٕ بأگرُن۔ سال سب کرُن۔

بَتہٕ:۔ تمہٕ کرِ یمہٕ پٔشس وُتھرٕن پٹھ سیٚد آیہ چھٹے واہراونہٕ یوان۔ ۲۔ بتٕۍ، لفظُک جمع۔

بَتہٕ:۔ [ن۔مۄل: بَت < س: بھکتہٕ]۔ رۄنٛمت تومُل۔ کھٮ۪ن۔ رۄزی۔

بَتَس پیٹھ تھوٗن:۔ صِرف بتہٕ دِتھ مۄہنیوٗ تھوٗن۔

بَتَس پیوٚن:۔ کھٮ۪نہٕ چنہٕ رٔنگۍ بیٚیس مۄحتاج گژھن۔ گُذارنہٕ آسنہٕ کِنۍ کأنٛسہِ پیٹھ پیوٚن۔

بَتَس تَل بوٚد (گژھنۍ):۔ ژۄر رٔبنہٕ کِنۍ بوٚدراونۍ۔

بَتَس تھوٗن:۔ سیٚز راونہٕ باپتھ شُرِس بتہٕ بَند کرُن۔ بتہٕ رۄس کرُن۔

بَتَس روزُن:۔ ۱۔ بتہٕ کھٮ۪نہٕ باپتھ پزارُن۔ بتس پزاران۔ ۲۔ بتہٕ رۄس گژھن۔

بَتے آسہِ کأتیاہ گرٕ گژھن پأدٕ:۔ بتہٕ وأرِس چھُ پرٕتھ کأنٛہہ رِشتہٕ دار بناوان۔

بَتہٕ بَب:۔ بتہٕ داتہٕ۔ سُہ یُس بتہٕ دِیہِ۔ یُس کھیٚاوِ چاوِ یُس مأرِس بجایہِ آسہِ یُس مألۍ ہِندی پأٹھۍ پالہِ بیترٕ۔

بَتہٕ بَتہٕ:۔ بتہٕ وہرٕٹھے۔ بتُک کال۔ بتُک نبوٗن۔ بتہٕ دادِ امُبن۔

بَتہٕ بَتہٕ تہٕ پیاد پتہٕ :- اَکھ کران بوچھ بوچھ تہٕ
بیاکھ ژھاران زِ ج۔ یہ چھِ وَنان یِیلہِ کانٛہہ
پتہٕ نبن دولابَن منز ہیٚنہٕ آسہِ آمُت تہٕ بیاکھ
دَپیس وولہٕ میون کیاکوٚرُتھ۔

بَتہٕ بَتہٕ لگُن :- ا۔ بَتہٕ دژاگ ووٚتھُن۔ بَتُک کال
ووٚتھُن۔ بَتہٕ باپتھ چانٛچہٕ ہوکھنہٕ۔ فاقہٕ لگٕنۍ۔
۲۔ کھیٚن تہٕ کھیٚن منگُن۔

بَتہٕ بَتھ کرٕنۍ :- ا۔ بُتِل کرٕنۍ۔ بَتہٕ رَنہٕ نٕس تہٕ بأگرنس
منز آوراٛسُن۔ (گریرُن)۔ ۲۔ بَتہٕ تہٕ بَتہٕ منگُن۔

بَتہٕ بجر :- لۄکن بَتہٕ دِنہٕ کٔنی ناونیرُن۔ کھیاونہٕ چاو
نہٕ کٔنی بوڈ آسُن۔

بَتہٕ براَژدَر :- یُس بَتے یوت کھیٚیہٕ تہٕ کرنہٕ کینٛہہ۔
یُس کھینہٕ وِزِ حاضِر آسہٕ تہٕ کرنہٕ وِزِ دِیہٕ ژھیپھ۔

بَتہٕ بگو :- یڈِل۔ یُس صِرف یڈُکن آسہِ۔ یُس کھیہ
تہٕ کھےٚ آسہِ کران۔ یُس سبٹھاہ اٛسہٕ پوٚآسہِ۔

بَتہٕ بارَو :- بَتہٕ نہٕ آسِنہٕ کٔنی کرٛکھ ووٚتھٕنۍ۔ بَتہٕ نہٕ
آسنٕچ شکایتھ۔ دژاگُک واویلا۔

بَتہٕ بانہٕ :- سُہ بانہٕ یَتھ منز بَتہٕ آسہِ۔ تھال، ٹوٚر، تٔچ بیترِ۔

بَتہٕ بأجرن :- بَتہٕ بٔژرن۔ تٔچ باگہٕ نے۔ تٔچ حِصہٕ
باگے۔

بَتہٕ بأرو :- بَتہٕ ژن۔ بَتہٕ دِیو۔

بَتہٕ بأژ :- أکِس زٔنِس سوٚمب بَتہٕ۔ تیٚوٚتے بَتہٕ
یوٚت اَکھ زوٚن کھیتھ ہیٚکہِ۔ أکِس بأژس
سوٚمب بَتہٕ۔ م: بَتہٕ بأژ اَکھ ہُر ہو۔

بَتہٕ بأگرُن :- ا۔ بَتہٕ بأگراوُن۔ بَتَس بیوٚن بیوٚن
بأگ کرٕنۍ۔ ۲۔ بَتہٕ سوچھ کرُن۔

بَتہٕ بوٚڈ :- تیمۍ لۄکن بَتہٕ بیترِ دِنہٕ کٔنی ناوآسہِ کوٚڈُمت۔
یُس بَتہٕ دِنٕس اَتھہٕ ووٚتھ آسہِ۔

بَتہٕ بوٚک :- ا۔ تیٚوٚت بَتہٕ یوٚت اَتھہٕ ستۍ یِیہِ تُلنہٕ۔
۲۔ تیٚوٚتے بَتہٕ یوٚت أکِس بوٚکس واتہٕ،
(ورگہ) کِہے بَتہٕ۔

بَتہٕ بوس :- بَتہٕ یڈ۔

بَتہٕ بژور :- بَتہٕ پوتُل (یُس شرٛادس پیٹھ بناونہٕ
یوان چھُ۔)

بَتہٕ پاٹھ :- بَتہٕ وہرٕ ڈے دوٚر کرنہٕ باپتھ پاٹھ پوٗزا یا دُعا۔

بَتہٕ پھٔلی پأتھر :- مطلب کڈنہٕ باپتھ کم کم تماشہٕ
کرٕنۍ۔ نأنی یا رژلائگنۍ۔

بَتہٕ پھوٚل، بَتہٕ پھوٚلا :- بَتہٕ دانہٕ۔ بَتہٕ مویا۔

بَتہٕ ٹیر :- بَتہٕ ٹھنگر۔

بَتہٕ دَب :- ا۔ سوگوٚب نیٚنڈریوس کالچنس بَتہٕ کھیتھے
پیٚیہٕ۔ ۲۔ رۄزی مار۔

بَتہٕ دَبن :- شونگن وِزِ۔ کالُک بَتہٕ کھیتھ۔

بَتہٕ دَگ :- بَتہٕ دود۔ بَتہٕ زینہٕ نِچ کل۔ روزگارٕچ فِکرِ۔

بَتہٕ داتہٕ :- یُس بَتہٕ دِیہٕ۔ بَتہٕ بَب۔ بَتہٕ دِنہٕ وول۔
دَے۔

بَتہٕ دود :- بَتہٕ دَگ۔ بَتہٕ زینہٕ نِچ کل۔ روزگارٕچ فِکرِ۔

بَتہٕ دوٗگُل :- بَتہٕ پیٚنڈ ۔ بَتہٕ گولہٕ ۔

بَتہٕ دیُن :- ۱۔ بأنس بَتہٕ شیرُن ۔ ۲۔ رۆزی دِنۍ ۔

بَتہٕ روٗے :- بَتہٕ راز ۔ سُہ یُس سیٚٹھاہ بَتہٕ آسہِ ۔

بَتہٕ سازَندر :- پٔلو ۔ یٚڈ بایٚتھ داین گاین وول ۔ یُس محض بَتہٕ بایٚتھ کأنٛسہِ ہنٛدی گون گیٚو ۔

بَتہٕ ساوٗے :- بَتہٕ رٕنٛگی سوکھ ۔ بَتہٕ سولہٕ آسُن ۔ بَتہٕ سوچھ ۔

بَتہٕ ساوٕر :- گُچھہ تہٕ کُٹھار بٔری بٔری آسنۍ ۔ وأران آباد آسنۍ ۔ پرٕتھ اَنٛدٕ کھہ بٔری بٔری آسنۍ ۔ بَتہٕ سوچھ ۔

بَتہٕ سوو :- یُس نہٕ بٕنٛچ وٕرٛ ہے آسہِ ۔ یُس بٔتے بَتہٕ آسہِ ۔

بَتہٕ شیرُن :- کھیٚنہٕ بایٚتھ بَتہٕ پأترس یا بأنس منٛز تھوٗن ۔

بَتہٕ کُن :- بَتہٕ مویا (میٚنڈٕ کھوتہٕ تہٕ کم) ۔

بَتہٕ کال :- ۱۔ اکہِ وقتُک بَتہٕ ۔ اَکِس وقتس پوٗشوُن بَتہٕ ۔ ۲۔ بَتہٕ وٕرٛ ہے ۔ دڑاگ ۔

بَتہٕ کال بُتھہٕ یُن :- (ل ۔ م) ۔ آبہٕ دانہٕ مۆجوٗ دآسنہٕ کِنۍ مران بچُن ۔ یہِ چھِ وِنان ییٚلہِ کُنہِ ساتہٕ اَتھَن پھوکھ دِوان بچ زِ ۔ کہی تام بچُن ۔

بَتہٕ کامَن :- بَتہٕ نہٕ آسُن ۔ بٕنٛچ وٕرٛ ہے ۔

بَتہٕ گُل :- زی گُل ۔ کماوَن وول ۔ عیال پالَن وول ۔

بَتہٕ گرٛکھ :- سُہ کرٛکہٕ نادبیترٕ یُس کُنہِ سالَس سَبہٕ پیٚٹھ بَتہٕ نہٕ پوشنہٕ یا کُنہٕ بدانتظأمی کِنۍ ووتھان چھُ ۔ ۲۔ کہی کاسَس منٛز لۆکن ہُنٛد شور ۔

بَتہٕ کھَن گرٛ ھنۍ :- وار یاہس کالس فاقے رٛوٗزِتھ پتہٕ سَخ بوچھہٕ لگنۍ ۔

بَتہٕ کھوٚ :- شامُک کھیٚن ، بَتہٕ کال ۔

بَتہٕ کھوٚ وٕنۍ :- بتہٕ کھیٚنہٕ چہ ہار ۔ تمہٕ ہار یمہٕ کورِ ہنٛدِ وأرِی وِ یا وأرِوِ ڈٕرِس منٛز بَتہٕ کھینٛس پیٚٹھ دِنہٕ چھےٚ یِوان ۔

بَتہٕ کھیاوُن :- ۱۔ کھیٚن دیُن ۔ بَتہٕ آپراوُن ۔ ۲۔ سال کرُن ۔ سالَس اَنُن ۔

بَتہٕ گردَن دِنۍ :- پٔنُن غرض پوٗرٕ کرنہٕ موکھہٕ کھیاوُن چاوُن ۔ کھیاونہٕ چاونہٕ ستی کأنٛہہ پأنس کُن پھرُن ۔

بَتہٕ گردَن لگنۍ :- کأنٛسہِ ہنٛدِ گرِ یا اَتھہٕ کھیٚتھ چیٚتھ تٔمۍ سُنٛدُ ے پاس کرُن ۔

بَتہٕ گاش :- تۆملہٕ شروجر ۔ سوکال ۔ بَتہٕ سوچھ ۔

بَتہٕ گرٛاس :- بَتہٕ میوٗنڈ ۔ تیٚوٗتے بَتہٕ یُوٗتاہ اکہِ وِزِ اَسٛاس واتہٕ ۔

بَتہٕ لگن :- اَچھَن کھسُن ۔ کاڈٕبن کھسُن ۔ پتھ بروٚنٛٹھ نہٕ بوزنہٕ یُن ۔

بَتہٕ لنٛگرٕ ی :- وار یاہن کھیٚنہٕ والین ہنٛدِ بایٚتھ روٗنمت بَتہٕ ۔ سیٚٹھاہ بَتہٕ ۔

بَتہٕ لۆر :- بَتہٕ نہٕ میلُن ۔ بَتہٕ بَتہٕ کرُن ۔

روزگارنہٕ آسُن :- بَتہٕ وٕرٛ ہے ۔ بَتہٕ کامَن ۔

بَتہٕ لۆ رٕدِنۍ :- بَتہٕ مارکرُن ۔ رۆزی مارکرُن ۔

بَتہٕ لۆ رٕلگنٕی :- بَتہٕ مارسپدُن ۔ روزگارراوُن ۔ رۆزی ژھینٛنۍ ۔

بَتہٕ لوکھر :- بَتہٕ دَتھ۔

بَتہٕ مَر :- اَنا جہِ گُدام۔ سو جاے ییتہِ ییتہٕ اَناج سۆمبرِتھ ییہ تھَونہٕ۔

بَتہٕ مار :- تِیُتھ کینْہہ یُتھ یُن ییمہِ کنِٕ رۆزی ژھینہٕ۔

بَتہٕ مول (بٹہٕ مول) :- شیخ داوُد حمزہؒ سُند مقبوٗل ناو۔ یِہنْدِس ناوس پیٹھ چھُ سرینگرس نزدیک اَکھ محلہٕ۔

بَتہٕ مویا :- کِہے بَتہٕ۔ بَتہٕ پھٔلی ہَنا۔ بَتہٕ رژھا۔

بَتہٕ مۍٹ :- ا۔ وُٹھ مُٹھ بَتہٕ مۆنڈ۔ ۲۔ بَتہٕ رَژھا۔

بَتہٕ مۆنڈ :- ا۔ بَتہٕ لُقمہٕ۔ بَتہٕ گرٛاس۔ ۲۔ کِہے بَتہٕ۔ بَتہٕ مویا۔

بَتہٕ نَتہٕ بَتاس (ژوچہِ نَتہٕ لَواس) :- ژھوٗرے ہاو باو۔ ٹٔلی یِتھ ژھٹھ۔ م: ماجہِ نہٕ لچکہٕ تہٕ سیتارس غلاف۔

بَتہٕ نند :- بُرتھ بَتہٕ بانہٕ۔ بَتہٕ لنگری۔

بَتہٕ نینگ :- بَتہٕ کال۔ بَتہٕ ڈَنگ۔

بَتہٕ نِبکَن :- بَتہٕ دیلہٕ۔ بَتہٕ وَقتہٕ۔

بَتہٕ وَتہٕ :- بَتہٕ بیتر۔ بَتہٕ تہٕ باقے کھینہٕ باو۔

بَتہٕ واو :- بَتہٕ وبڑھے۔ بَتہٕ نہٕ میلُن۔ بَتہٕ دَب۔

بَتہٕ واوس لگُن :- بَتہٕ دادِ کأنْسہِ ہُنْد سہٕ کار کرنس مجبوٗر سپدُن۔ یُس نہٕ سہٕ نَتہٕ زانْہہ کرِ ہے۔

بَتہٕ واو پیوٗن :- روزگار راوُن۔ بَتہٕ نہٕ بُٹن۔ بَتہٕ دَب لگُن۔

بَتہٕ وول :- یُس واریاہ بَتہٕ آسہِ۔ آسَن وول۔ یُس لۆکن کھیناوان چاوان آسہِ۔

بَتہٕ ہَر :- بَتہٕ بأگرن وِزِ لڑٲے۔ (ورگہٕ پاٹھی) رۆزی یُس پیٹھ وُژھمٕژ لڑٲے۔

بُتی یُن :- ا۔ آسنہٕ کنِٕ اُچھن کھسُن، بتک نشہٕ۔ ۲۔ بَتہٕ کھیتھ سیر گژھن۔ یڈ ییٚنی۔

بتولہٕ :- [ن۔ مۆل: بتول <ہ: بتولا۔س: وارتا]۔ (کأنْسہِ ٹالنہٕ خاطرِ تَس) اپُز وَنن۔ پھند۔ راد۔

بَتپوٗری تژیل :- [م۔ مۆل: بتپوٗری تژیل]۔ اکھ جنگلی تژیلہٕ ذاتھ۔

بَٹ، بَٹھ :- [ن۔ مۆل: بَٹ <س: بھٹّ]۔ ا۔ کأشُر برٛہمن (خاص کٔرتھ پۆرمُت لیوکھمُت بَٹہٕ)۔ ۲۔ کأشرِ بن ہنٛز اکھ کرٛام۔ ۳۔ یِزتہٕ باپتھ یا ہِزلہٕ کنِٕ کأنْسہِ وَنان، بتہٕ دِپتھ گوجو، صاب۔ مِ: کاو بٹھ، ییمہٕ بٹھ = موتک موکل۔

بٹنی :- [م۔ مۆل: بٹنی <س: بھٹنی]۔ ا۔ برٛہمن زٲژہنز زَنانہٕ۔ بٹہٕ زَنانہٕ۔ بٹہٕ باے۔ ۲۔ بٹہٕ داے۔

بٹنہِ تون :- بٹہٕ زَنانہٕ ہُنْد دَرمَس پیٹھ پکُن۔

(حِصہٕ) بٹٲے :- [م۔ مۆل: بٹاے <س: وَنٹہ]۔ بأگرن۔ حِصہٕ باگے۔

بٹہٕ :- [ن۔ مۆل: بَٹ <س: بھٹہ]۔ برٛہمن۔ کأشُر برٛہمن۔ کأشُر پنٛڈتھ۔

بٹہٕ بٹہٕ کاوِ بٹہٕ :- (ہزلہٕ پاٹھی) بٹہٕ بٹہٕ چھِ پانہٕ وٲنْی کُنی۔

بٹہٕ باے :- بٹنی۔ پنٛڈی تأنی۔ برٛہمنی۔

بٹہٕ پاٹھی :- برٛہمنن ہِنٛدی پاٹھی۔ برٛہمن ریتہٕ مُطابق

دَرمہٕ کنی۔ تتھ کنی پتھ پاٹھی اَکس بٹس شوٗبہ۔

بٹہٕ ژٕھر:- اَکھ راٹھ ییُتھ یوسہٕ دوٚہس لگان چھےٚ۔

بٹہٕ گھرٕ نی:- اَکھ جنگلی بوٗٹہٕ ذاتھ یتھ کاٗرِتھ اَکھ دوا چھِ بناوان۔

بٹہٕ ہاٗر:- ا۔ اکھ لیٖدٕ رہاٗر۔ ۲۔ اکھ گرٕد ذاتھ۔

بٹُل:- بٹہٕ گی۔ برٕہمگی۔ بٹہٕ۔ درٕ۔ بٹن ہنٛزٕ ریٖژھ بیترٕ۔

بٹہٕ وار:- [م۔ موٗل: بٹہٕ وار <س: بھٹا رکہ وار۔ (سنسکرتس منٛز چھ بھٹارکہ وار آتھوارِ وَنان)] سُہ دوہ یُس آتھوارِ برونٛہہ تہٕ شوٗکروارِ پتہٕ یوان چھُ۔

بٹہٕ واردوٗہہٕ:- یمہِ دوٗہہٕ بٹہٕ وار آسہٕ۔ شنشچر سُند دوٗہ۔

بٹہٕ وارِہُنٛد:- یتھ یا یُس بٹہٕ وارِ ستی توٗلُق آسہِ۔

بٹہٕ وور:- [ن۔ موٗل: بٹہٕ وار <س: بھٹہ+ واٹہ]۔ کٲشیرِ منٛز اکہِ جایہِ ہُنٛد ناو ییٚتہِ ازکل جٕمی وَتہِ پیٹھ شہرَس اَژٕوُن گوڈنیُک گُذر چھُ۔

بٹھ ا:- [ن۔ موٗل: بٹھ <س: بھرٕشٹرٕ]۔ کونٛد۔

بٹھ ۲:- [ن۔ موٗل: بٹھ <س: بھرٕشٹہٕ]۔ کھرٕ وٗپ، وَر، ہجر، ڈوکھ (بانس بیترٕ)۔

بٹھ اَژُن:- ا۔ کھرٕ وٗپ اَژُن۔ وَر لگُن۔ ڈوکھ اَژٕنی۔ ۲۔ نوٗقص گژھُن۔ خرٲبی گژھٕنی۔ ٹھنگ لگُن۔

بٹھ دژاو:- یتھ بٹھ کڈنہٕ آسہِ آمُت۔ یہ کینٛژھا وَر کڈِتھ سیوٚد آسہٕ کوٚرمُت۔ یتھ ٹھیکھ کرنہٕ کانٛہہ ڈوکھ بیترٕ بیترٕ آسہٕ نہٕ روٗزمُت۔

بٹھ ژانُن:- ہوٗل کرُن۔ وَرژانُن۔ کھرٕ وٗپ ژانُن۔

شکل بگراوٕنی۔

بٹھ کڈُن:- ا۔ وَر کڈُن۔ ڈوکھ بیترٕ کڈٕنی۔ کھرٕ وٗپ بیترٕ ژٕلراوُن۔ سیٖزٕ راوُن۔ ۲۔ طمع کڈُن۔ دِلچ کسر کڈٕنی۔ شَر کڈُن۔

بٹھ لد:- ا۔ یتھ بٹھ ژامُت آسہٕ۔ یتھ کھرٕ وٗپ آسہِ۔ یتھ وَر بیترٕ آسہِ۔ یتھ ڈوکھ آسہِ۔ وَرلد۔

بٹھ نیرُن:- [سیٖزٕ رَنہٕ یُن۔ وَر، کھرٕ وٗپ یا ڈوکھ بیترٕ ٹھیکھ گژھٕنی۔ ہجر ژٕلُن۔ ؤلتھ مِلتھ تہٕ فکرٕ ترٕونی کتھ بیترٕ سادٕ تہٕ عام فہم بناوٕنی۔ دِلچ کسر نیرٕنی۔ شَر نیرُن۔

بجٹ (بجٹھ):- [ن/م۔ ہوٗل: بجٹ <اَنگ، بجٹ (Budget)]۔ آمدٲنی تہٕ خرچ اَنکہٕ وَن۔

بجر:- [ن۔ موٗل: بجر <س: وَڈٕڑ <س: وِرٕددھ] بڈٕ یمی۔ تھزٕر۔ تھوٚد دُرٕتبہٕ آسُن۔ کھسُتھ آسُن۔ بڈٕ پایہٕ آسُن۔

بجن:- [ن۔ موٗل: بجن <س: بھجنہٕ] دَیہ گون گیوٕنی۔

جا بجا:- [<ف: بجا]۔ ا۔ آسن بسن وول۔ وارِ وَتہٕ پاپرٕ جا۔ ۲۔ مون۔ پوٗز۔ اَدٕ کیٛاہ ٹھیکھ۔

بجٲیی:- [م۔ موٗل: بجٲیی <ف: بجا]۔ بستھ آسُن۔ آباد آسُن۔ وارِ وَتہِ آسُن۔

بجاوُن:- [ن۔ موٗل: بجاو <ہ: بجانا <س: وادِیہٕ]۔ وایُن۔ کینٛہہ وٲیتھ تتھ آواز کڈٕنی۔

بجہ:- [<ہ: بجے <س: وادنہٕ] بجے۔ باٗگ۔ م: ژورِ

بَچہٕ ژور بچےٚ بأگ

بَجُن :- [ن۔ مۆل: بَج < س: دادَنَہ]۔ ا۔ وَزُن۔ آواز نیرٕنی (گنٹی بیترٕ)۔ ۲۔ وَق آسُن۔ خاص وَق واتُن۔

بَچُن :- ا۔ خطرِ منٛز نیرُن۔ کھرِ منٛز نیرُن۔ ۲۔ ہرُن۔ پتھ کُن روزُن۔

بَچِتھ :- [م۔ مۆل: بَچِت < س: وَرجِتر]۔ سُہ پأنسہٕ ٹۄنک یُس خرچ کرتھ پتھ کُن روزِ۔ ہر یمانہٕ پأنسہٕ ٹۄنک۔

بَچُن پایے :- بچاو۔ بچہٕ نچ وَتھ۔ بچہٕ نک دوہ پایے۔ موکلن پایے۔

بَچُن وول :- یُس بَچہٕ۔ یُس بچومُت آسہِ۔ سُہ یُس خطرَس منٛز آسہٕ تہٕ باسان آسہٕ زِ اَمہِ منٛز نیرٕ۔

بَچُن ہار :- ا۔ بچہٕ وُن۔ بچن وول۔ لَسُن لایق۔ ۲۔ یہِ کینٛہہ ہأرٕ ژھرِتھ پتھ کُن روزِ۔

بچاو :- رأچھ۔ رٔچھِتھ روزُن۔ موکلن پایے، موکجار۔

بچاوُن :- بچأوِتھ تھاوُن۔ رأچھ کرٕنی۔ موکلاوُن۔ رٔژھرِتھ پتھ کُن تھاوُن۔ رٔژھراوُن۔

بچوُن :- [بچُن وول۔ بچُن ہار۔ ۲۔ یہِ پتھ کُن روزِ۔ یہِ موژِ۔ یہِ ہُر۔

بَچہٕ ا :- [مۆل: بچ < ف: بَچہٕ = س: وَتسَہ]۔ دودٕ شُر۔ لوکٹ شُر۔ بوگت۔ یُس زاہِتس زیادٕ کال آسہِ نہٕ گومُت۔

بَچہٕ دار :- ا۔ شُری وول۔ یُس شُری آسُن۔ ۲۔ بُرژ۔

وأل وینٛز۔

بَچہٕ دأنی :- [م۔ مۆل: بَچہٕ دأنی < ف: بَچہٕ + دان]۔ شُری بانہٕ۔

بَچہٕ دود :- اَولادِ سُند ماے محبتھ۔ اَولادِ سُند سۄ یہہ یُس مألِس ماجہِ آسان چھُ۔

بَچہٕ کُشی :- پۆتی کڈٕنی۔

بالؔ بَچہٕ :- شُری کٔٹ۔

بَچہٕ ۲ :- [ن۔ مۆل: بَچ < ف: بَچہٕ]۔ زنانہٕ پوشاکس منٛز نژن گوٚر۔

بَچہٕ پأٹھر :- بَچہٕ سُند پیشہٕ۔ بَچہٕ سُند طور طریقہٕ۔ بچہٕ سُند ہیٚوٗ طور طریقہٕ شُری گی۔

بَچہٕ نغمہٕ :- دٔہر باجو سان بچن ہُند نژُن تہٕ گیوُن۔

بَچوٗر :- [ن۔ مۆل: بَچوٗ < ف: بَچہٕ + ک۔ اۆر] گوٚبرٕ پیٚوٗنت (ٹاچھِ ستی لوکٹس نچوٗس یوان وَننہٕ)۔ م: بَچوٗری۔

بَچھیر :- [ن ا مۆل: بچھیر < س: وَتسترَہ]۔ گُری سُند یا کھرٕ سُند نر بَچہٕ۔ م۔ بچھیری۔

بَحَث :- [ن۔ مۆل: بَحَث < ع: بَحَث]۔ دۄن درٕ بن ہنٛز کأنٛہہ کتھ بیترٕ وبٕژھناوٕنی، دوٚنٛز۔ وادو واد۔

بحثا بحثی :- دَل واٹرُن۔ وادواد۔ پانہٕ وأنی کتھٕ کتھ۔

بحث مُباحثہٕ :- اوٚرِ یوٚر دلیلو ستی کأنٛہہ کتھ ثابتھ کرنچ کۄشش کرٕنی۔

بَحَر :- [ن۔ مۆل: بَحَر < ع: بَحَر]۔ ا۔ سَمَندر۔ سوٚدُر۔

م: مِیر بَگری۔ ۲۔ شارُک وَزَن بیتر سَر کھرِ
کرنُک میژ۔ چھَنڈ۔

بحال:۔[<ف: بہ+ع، حال]۔ ا۔ موقوٗف یا موطل
گرُڈھتھ بیٚیہِ پنٕنہِ جایہِ تھَونہٕ یُن۔ م: موطّل۔
موقوٗف۔ ۲۔ برقرار۔ پنٕنہِ حالَس پٹھ۔ یُتھ اوس
تیٖتھے۔ ڈَنجہِ۔

بَخ (بخت):۔[ن۔مؤل۔ بَخ <ف: بخت]۔ لون۔
رُت نصیبہٕ۔ ڈیکہٕ بَجَر۔ وُچھو "بخت" تہٕ۔

بَخِے:۔[م۔مؤل: بَخِے <ف: بَخیہَ]۔ پُجرُن۔ اَند وُٹھ
دِژ ٹیب، ترٛوپ۔

بَخِے ہِیٚنٛز:۔ پُجر اوُن۔ پُجرِ تھ ٹیب دِنۍ۔

بخاٗل:۔[مؤل: بخاٗل <ع: بخیل] کوٗنٹہٕ۔ کوٗنجوس۔
کرٕ پَن۔

بخاٗلی، بخیل:۔ کوٗنجوٗسی۔ کوٗنڈ آسُن۔ کرٕ پَن آسُن۔

بخاٗل گی:۔ بخاٗلی۔ کوٗنجوسی۔ بخیلی۔

بخاٗلَن، بخاٗلَن شیٖتَرن:۔ دُشمَن۔ شیٖترن۔ یہ چھِ
وَنان کانٛہہ وُلٕٹہِ کتھ زیوٚ پٹھ ہینہِ وِزِ یاوٕ ہو بیترِ
نہٕ پننہ باپتھ۔

بخت:۔[ن۔مؤل: بخت <ف: بخت=س، بھکتَر۔
ڈیکہٕ بَجَر۔ قسمَتھ۔ اقبال۔

بختہٕ بَجَر:۔ باگوٗنی۔ ڈیکہٕ بَجَر۔ لاٗنی بَجَر۔ خوش نصیبی۔
بجاٗیی۔ خوشحاٗلی۔

بختہٕ باگے:۔ یہِ کینٛژھا نصیبس لیکھت آسہِ۔ یہِ
کینٛژھا تقدیرس آسہِ۔

بَختہٕ بوٚڈ:۔ ڈیکہٕ بوٚڈ۔ باگوان۔ خوش نصیب۔ قسمتہٕ وول۔

بختہٕ لوپُن:۔ یُس قِسمتُک کھوان آسہِ۔ یَس
قِسمَتھ پھِری پھِری ژھینہِ۔

بخت بیدار گژھُن:۔ نصیبہٕ لَر پھرُن دیُن۔
قسمَتھ چمکُن۔ خوش بختی یِنۍ۔ قسمَتھ وُزناونہٕ
یُن۔ رِتی تہٕ جان دوٚہ یِنۍ۔

بَختاور۔ بختاوار:۔ [ن۔مؤل: بختاوار <ف: بخت+آور]۔
بَختہٕ بوٚڈ:۔ خوش نصیب۔ خوش قِسمَتھ۔ بوٚڈ موٚہنیو۔
دیاٗرِ وول۔ م: بختاوارینۍ۔

بختاوٗری:۔ باگوٗنی۔ خوش قِسمتی۔ خوش نصیبی۔
خوشحاٗلی۔

بَخچُن۔ بَخشُن:۔ [ن۔مؤل: بَخچ <ف: بخش]۔
ا۔ کانٛسہِ کینٛہہ تِتھے دیُن۔ عطا کرُن۔ ۲۔ (اَتُر
وَتُر) ماف کرُن۔ ماٗفی دِنۍ۔ دَرگُذر کرُن۔

بَخچن وول:۔ ا۔ بَخچن ہار۔ یُس ماف کرِ۔ ۲۔ تِتھے
کینٛہہ دِنہٕ وول۔ ۳۔ (ورگہٕ) دَے۔

بَخچن ہار:۔ ا۔ بَخچن وول۔ یُس بَخچہِ۔ یُس ماف کرِ۔
۲۔ یُس کینٛہہ تِتھے دِیہِ۔ ۳۔ (ورگہٕ) دَے۔

بَخچاوُن:۔ بَخچن۔ کانٛسہِ کینٛہہ تِتھے دیُن۔

بَخچاٗیش۔ بخشاٗیش:۔ [م۔مؤل: بَخچاٗیش/ بخشاٗیش <
ف: بخشاٗیش]۔ ا۔ اَتُر، گوناہ بیترِ ماف کرُن۔
۲۔ عطا یا تھ۔ (اَہرَس بیترِ) ٹُپ۔

بچش۔ بخشش:۔[م۔ مؤل: بچش/بخشش <ف: بخشش]۔
ا۔ ینامہ بیتر (دِیُن)۔ ۲۔ ڈالی۔ نذرانہٕ۔
بچہٕ وُن:۔ بچُن ہار۔ بچُن وول۔ یُس نہٕ کینہٕ تھوٚ۔
بد:۔[مؤل: بد <ف: بد]۔ ناکارٕ۔ خراب۔ یچھ۔
بد اِخلاق:۔[مؤل: بد اِخلاق <ف: بد+ع۔ اَخلاق]
یُس نہٕ رُت سو باو آسہِ۔ یُس نہٕ جان اَخلاق آسہِ۔
بد اطوار:۔[مؤل: بد اطوار <ف: بد+ع۔ اَطوار] یُس
نہٕ طور طریقہٕ ٹھیک آسَن۔ بد چلَن۔ کوکیرن۔
بد اعتقاد:۔[مؤل: بد اعتقاد <ف۔ بد+ع: اعتقاد]۔
ا۔ یُس پٹھ نہٕ پَژھ گرِی زِ یُسُنٛزِ کتھ نہٕ باوَر
آسہِ۔ ۲۔ یُس نہٕ پَژھ آسہِ۔
بدبخت:۔[مؤل: بدبخت <ف: بد+ بخت] بدنصیب۔
یُس قسمتھ خراب آسہِ۔ شِکس لد۔ زِلژ لد۔
بدبختی:۔ بد نصیبی۔ جان نصیبہٕ نہٕ آسُن۔ آپدا۔
جان حالس منز نہٕ آسُن۔
بد بوے:۔[مؤل: بد بوے <ف: بد+ بوے]
پھکھ۔ گانٛد۔
بد پرہیز:۔[مؤل: بد پرہیز <ف: بد+ پرہیز]
یُس نہٕ سَکرے کرِ۔ یُس نہٕ پرہیز کرِ۔ یُس تہٕ
کھینہٕ یہٕ نہٕ دَیہٕ وُن آسہِ۔
بد تمیز:۔[مؤل: بد تمیز <ف: بد+ تمیز]۔ بے بوش۔
یُس نہٕ سُلیقہٕ آسہِ۔
بد چلَن:۔[مؤل: بد چلن <ف: بد+س: چلَنہٕ]۔

بدماش۔ یُس نہٕ جان کرتوت آسَن۔
بد حواس:۔[مؤل: بد حواس <ف: بد+ع: حواس]۔
یُس نہٕ حواس بجا آسَن۔ حبسو وبسر یٛومُت۔
بد حوأسی:۔[م۔ مؤل: بد حوأسی <ف: بد+حواس]۔
حبسو ڈِلنچ حالتھ۔
بد حال:۔ مؤل: بد حال <ف: بد+ع: حال۔ سُہ
یُسُنٛز حالتھ ٹھیکھ آسہِ نہٕ۔ یُس ناکارٕ حالژ منز
آسہِ۔ مُصیبتھ زدٕ۔
بد حالی:۔[م۔ مؤل: بد حالی <ف: بد+ع: حال]
واوِلد آسنچ حالتھ۔ نادأری۔ اَتھ چھنبر۔
بد خصلَت۔ (بد خصلتھ):۔[مؤل: بد خصلت <ف:
بد+ع: خصلَت] یُس بذأتی ناکارٕ (آسہِ) کوہ ذاتھ۔
بد مزاز۔ کوصفتھ۔ کوپژ کرتھ۔
بدخاہ:۔[مؤل: بد خاہ <ف: بد+خواہ]۔ یُس نہٕ
رُت کانٛچھ۔ یُس کانٛسہِ ہُنٛد اَزرُون ییہ۔
بد خمیر:۔[مؤل: بد خمیر <ف: بد+ع: خمیر]۔
ا۔ یُس نہٕ جان اُڈرن آسہِ۔ ۲۔ کوپژ کرتھ۔
بد خاہی:۔[م۔ مؤل: بد خاہی <ف: بد+خواہ+ی]۔
بد کانٛچھن۔ اَزرُون۔ ٹھول۔
بد خوے:۔[مؤل: بد خوے <ف: بد+خوے]۔
یُسُنٛد ورتاو نہٕ رُت آسہِ۔
بد دُعا:۔[ن۔ مؤل: بد دُعا <ف: بد+ع: دُعا]۔
شاپھ۔ بد کانٛچھن۔ کانٛسہِ کیُت ناکارٕ یژھن۔

بَد دِماغ :- [مؤل: بَد دِماغ <ف: بَد + ع: دِماغ]۔
ا۔ وۄل، بَد مِزاز۔ مِسِکہٕ تِزٕ کَر۔ ۲۔ کبری۔

بَد دِیانت (بَددِیانتھ): - [مؤل: بد دیانت < ف: بَد + ع: دیانۃ] خیانتھ کَرن وول۔ دَغاباز۔ کھوٚٹ۔ بےٚ ایمان۔

بَد ذاتھ: - [مؤل: بَد ذات <ف: بَد + ذات]۔ یُس خَصلتھ کِنۍ ناکارٕ آسہِ۔ کوذاتھ۔

بَد رَنگ: - [مؤل: بَد رَنگ <ف: بد + رَنگ]۔ ا۔ یَتھ رَنگ چھتیوٗمُت آسہِ۔ ۲۔ تاسُک سُہ پتہٕ یُس نہٕ رَنگس ستۍ میلان آسہِ۔

بَد رَنگس لَگُن: - (ل۔م) رَنگس کاٹھ آسنہٕ کِنۍ بَدَل رَنگہٕ پٹٕ دِیس پیٹھ مجبوٗر گژھن۔ (ورگہ پأٹھۍ) تِتھہٕ پھَسُن یُتھ ہارنٕے ہارُن پییہِ۔

بَد رَو: - [مؤل: بَد رَو <ف: بَد + رَو] (گُر بیترِ) یُس نہٕ پکنہٕ تلہٕ ٹھیکھ آسہِ۔

بَد راہ: - [مؤل: بَد راہ <ف: بَد + راہ] کوہ وَتہٕ لوٗ گمُت۔ بَدچلُن۔

بَد زَبان: - [مؤل: بَد زبان <ف: بَد + زَبان]۔ ناشأیستہٕ کلامہٕ کَرن وول۔ اکہٕ واتُل۔

بَد زیب: - [مؤل: بَد زیب <ف: بَد + زیب]۔ بےٚ شوٗب۔

بَدسوٗلوٗک: - [مؤل: بَد سوٗلوٗک <ف: بَد + ع: سلوک] یُس نہٕ جان وَرتاو آسہِ۔ یُس نہٕ جان پأٹھۍ پیش یوان آسہِ۔ یُس نہٕ رٕتی پأٹھۍ میلہ گیلہِ۔

بَدسوٗلوٗکی: - ناکارٕ وَرتاو۔

بَد شِکل: - [مؤل: بَدٕشِکل <ف: بَد + ع: شَکل]۔ خراب شکلہِ۔ کھرٕ وِنہٕ شکلہِ۔ کوکور۔ بَد صوٗرتھ۔

بَد صوٗرت (بدصوٗرتھ): - [مؤل: بَد صوٗرت۔ <ف: بَد + ع: صورۃ]۔

بَدظوٗنی: - شَکھ۔ بَد گُمأنی۔

بَدظون: - [مؤل: بَدظون <ف: بَد + ع: ظَن]۔ بَدگُمان۔ شَکی۔

بَدکرُن: - (کانٛہہ) کُنہِ لایق نہٕ تھوٚوُن۔ ناکارٕ گی کرٕنی۔ (زَکھ واتناوُن)۔

بَد کار: - [مؤل: بَد کار <ف: بَد + کار] خراب تہٕ ناکارٕ کامہِ کَرن وول۔ آتہٕ تأے۔ پأپی۔

بَدکانٛچھن: - [مؤل: بَد کانٛچھ <ف: بَد + س: کانٛکشن] رُت اُنہٕ یژھن۔ رُت نہٕ کانٛچھن۔

بَد کأری: - خراب تہٕ ناکارٕ کامہِ بیترِ کرنہِ۔ گوناہ کرٕنی۔ کوہ کار کرٕنی۔

بَد کِردار: - [مؤل: بَد کِردار <ف: بَد + کردار]۔ یُس نہٕ کرتوٗ توجان آسہِ۔ بَد ماش۔ بَد کار۔

بَد کیرن: - ا۔ کوکیرن۔ ۲۔ یَس کوکیرن آسَن۔

بَد گُمان: - [مؤل: بَد گُمان <ف: بَد + گُمان]۔ شکی یَس نہٕ کانٛسہِ پیٹھ پژھ آسہِ۔

بَد گُمأنی: - شَک۔ پژھ نہٕ آسنۍ۔

بَدلحاظ:-[مؤل: بَدلحاظ <ف: بَد+ع: لحاظ]۔ یَس نہٕ کانٕسہِ ہُنٛد پاس گژھِ۔

بَد مذاق:-[مؤل: بَد مذاق <ف: بَد+ع: مذاق]۔ یَس نہٕ کتھِ ہُنٛد زاوی جار فکرِ ترِ۔

بَد مزٕ:-[مؤل: بَد مزٕ <ف: بَد+مزٕہ]۔ یتھ نہٕ مزٕ یا سادآسہِ۔

بَد مزٕگی:- مزٕ کری۔ تلخی۔ ٹیچھر۔

بَد ماش:-[مؤل: بَد ماش <ف: بَد+ع: معاش]۔ کوکار کرن وول۔ بَد کار۔ بَد چلن۔

بَد مائشی:- بَد کاری۔ بَد چلنی۔

بَد مزاج:-[مؤل: بَد مزاج <ف: بَد+ع: مزاج]۔ وۄل۔ بَدِ مزاز

بَد نظر:-[مؤل: بَد نظر <ف: بَد+ع: نظر]۔ یُس بُرٕ نظرِ وُچھِ۔ یَس نظر پاکھ آسہِ۔ یَس نہٕ أچھ صاف آسَن۔

بَد نام:-[مؤل: بَد نام <ف: بَد+نام]۔ یسنٕز شۆہرتھ خراب آسہِ۔ یَس ناکارٕ ناودرٕ امُت آسہِ۔

بَد نصیب:-[مؤل: بَد نصیب <ف: بَد+ع: نصیب] یَس نہٕ ڈیکس پۆرِ۔ یَس نہٕ لانٕ سہٕزر آسہِ۔ کھوٗٹ قسمت۔

بَد نیت (بدنیتھ):- [مؤل: بَد نیت۔ <ف: بَد+ع: نیۃ]۔ ا۔ یُس بیٚین ناکارٕ آسہِ کانٛچھان۔ ۔ یُس کارٕ بارس منٛزٕ دوکھ کرِ۔

بَدیُن:- بُرٕ لگُن۔

بَدَر ا:-[مؤل: بَدَر <ف: بَدَر]۔ بَرٕ نبر۔ مکانس بیٚترٕ نیبرٕ کنہِ۔

بَدَر کرُن:- بَرٕ نبر کڈُن۔ کڈِتھ ژھنُن۔ جلاوطن کرُن۔

بَدَر ۲:- عر بَس اَندرا کہِ مأدانہٕ جنٛگ ناو۔

بَدَل، بَدلہٕ ا:-[مؤل: بَدَل <ع: بَدَل] اکہِ چیٖزِ جایہِ بیٚاکھ۔

بَدَل دیُن۔ بَدلہٕ دیُن:- أکِس چیٖزِس بیٚاکھ چیٖز دیُن۔ اکہِ چیٖزِ جایہِ بیٚاکھ چیٖز دیُن۔

بَدَل کرُن:- ا۔ اَدلہٕ بَدَل کرُن۔ أکِس چیٖزِس بیٚاکھ چیٖز رٹُن۔ ۲۔ یہ وۄنمت آسہِ تہٕ نہٕ کرُن۔

بَدَل ہیوٚن، بَدلہٕ ہیوٚن:- چیٖزِس چیٖز ہیوٚن۔ آنٛچ ہورُن۔ قصاص ہیوٚن۔ بۆزتھ ہیوٚن۔

بَدلاوُن:- ا۔ کُنہِ چیٖزِس تتھے بَدلہٕ چیٖز ہیوٚن۔ چیٖزِس چیٖز ہیوٚن۔ ۲۔ قلم ژانُن۔ اَدلہٕ بَدَل کرُن۔

بَدلہٕ ۲:- اِنتقام۔ قصاسہٕ۔ آنٛچ۔

بَدلہٕ وُنی:- مُختلف قِسمن ہٕنٛدی چیٖز بیٚترٕ اورٕ یور۔ بَدلاوِتھ سَر ہیوٚن یادیُن۔

بَدلُن:- تبدیل گژھن۔ اکہِ جایہِ پتھ بیٚیس جایہِ گژھن۔ أکہِ ہے رایہِ پتھ نہٕ قایم روزُن۔ ہٕشی شکلہِ منٛز نہٕ روزُن۔ ہیوٗ وے نہٕ روزُن۔

بَدَن:-[ن۔ مؤل: بَدن <ع: بَدَن] کاے۔ جسم۔ پان۔ موٗر۔ شرِیر۔

بَداد، بِداد :- [ن۔مؤل: بَداد <ف: بَہ+ داد]۔ بارَوَن۔ بارَودِنس پٹھ۔

بَدادُن :- زبرٕدستی کانٛہہ کُنہِ کامہِ پٹھ مجبوٗر کرُن۔ تنگ کرُن۔ پٛنٛڈی کڈُن۔ بارَوژانُن۔ بارَو دِنس پٹھ واتناوُن۔ وَدنس کھارُن۔

بَدادیُن :- تنگ یُن۔ جیرِ یُن۔ وَدنس کھسُن۔

بَدرَد :- [مؤل: بَدرَد <ف: بَد+ ع: رَد]۔ اَڈزاَڈ۔ لبکہٕ تھوکہٕ۔

بَدرَدوٗنُن :- ساَڈزاَڈ کرِنی۔ وۄہوتہٕ لبکہٕ تھوکہٕ ژارنہِ۔

بَدرَو۲:- [ن۔مؤل: بَدرَو <ف: بَدر+ رَو]۔ پرَنالہٕ۔ نالہٕ یَپاَرِ گنٛدٕ آب بیترِ نیرِ۔

بَدر دلگُن :- کانٛہہ پیٚد یوٗمُت آسنہٕ کٕنہ گرو یٹھ بیترِ ژٕوٗرِ ژھیپہٕ غاَب کرنہٕ یِنۍ۔

بَڑ :- [<س: وَردَھ]۔ ا۔ گرٕ تھ نیر۔ ہےٚ پٛنٕنۍ وَتھ۔ ۲۔ اَکھ بروٚنٛہہ لوٚگ ییمیک مانے چھُ (بوٚڈ) مِ: بڑشاہ۔

بَڑُن :- [<س: وَردھنَ]۔ ا۔ بوٚڈ گژھُن۔ تھدُن۔ ۲۔ واٚنس کھسُن۔ بالغ گژھُن۔ ۳۔ ہُرُن (مول بیترِ)۔ ۴۔ ژھبہٕ گژھُن۔ ۵۔ نیرُن۔ گژھُن۔ رَوانہٕ سپدُن۔

بَڑن وول :- ا۔ وۄتھوٗن۔ ہُرُن۔ ۲۔ نیرُن۔ کُنہِ جایہِ گژھوُن۔

بَڑاو :- [<س: وَردھ+ک: آو]۔ ا۔ رَوانہ گی۔ نیرُن۔ گژھُن۔ (خاص کرِتھ ییلہِ واپس آسہِ نہٕ یُن)۔ ۲۔ ہُربر (طےٚ کرِی مِتس رَقمس)۔ بڑٕرَن۔ ۳۔ کڈتڑاہ (ناو بیترِ)۔ مِ: ڈٕوٗنگہٕ بڑاو۔ ۴۔ بنٛد کر۔ دِ۔ م: وان بڑاو۔

بَڑاوُن :- ا۔ ژھبہٕ کرُن۔ (ژوٗنگ، دان بیترِ)۔ ۲۔ بنٛد کرُن۔ (وان بیترِ)، دیُن۔

بَڑاَے :- بڑہی۔ بجر۔ مِ: ژٕےٚ چھےٚ بڑاَے دوہِ ہَنہِ ہٕنٛزٕ رے۔ اَن کٕنۍ بانہٕ تہٕ وُنۍ ہٕنٛزٕ رو (شیخ نوٗر الدین)۔

بڑٕ :- سبٹھاہ۔ وارِیاہ۔ ژٕوٗر۔

بڑٕ بڑٕ :- تیزِی کُن آسُن۔ ژٕوٗرِ ژٕوٗر گژھُن۔ ہُران گژھُن۔ (دوودگ۔ دُشمنُت بیترِ)۔

بڑٕ بُڑی بَب :- ماجہِ ماَلۍ سُند بُڑی بَب۔ بُڑی بَبہِ سُند بَب، مول۔

بڑٕ بوٚڈ :- سبٹھاہ بوٚڈ۔ سارِوے کھوتہٕ بوٚڈ۔ سارِنے تھوٚد۔

بڑٕ بَرٕن :- باڈٕو بوٚڈ تہٕ تھوٚد اَکھ جنگلی کُل تیٚچ لٕکر ڈٕرِ چھےٚ آسان۔

بڑٕ پڑان :- اَکھ وَن پڑان۔ اَکھ پڑانہٕ ذاتھ یوسہٕ پاَنۍ کھساں چھےٚ۔

بڑٕ ٹیٚوٗشٹھ :- کرٕ یہنہِ رَنگہٕ لوٚکٹ زٕ ہٹھ لٕٹ کرِتھ اَکھ جاناوار۔

بڑٕ دَبار :- وَرمِلۍ واو، دَپان چھِ امہِ سٟتۍ چھےٚ زالہٕ (مَلیریا) ژٕلان۔

بڈ زَگ :- ووز جارِ سان اَکھ توملہِ ذاتھ۔

بڈ ژگر :- زَگ دانہِ۔ ووز جارِ سان دانہِ۔

بڈزیر :- سفید زِریُک اَکھ قسم یُس میاد ادٲیِس لگان چھُ۔

بڈشال :- کمرٕ ازی واو۔

بڈبن (یا تھدبن) گُربن کھُستھ آسُن :- تھدی داوا کرِنی۔

بڈ گُلہِ :- اَکہِ قسمچ گُلہِ (یوسہِ دوہَن لگان چھےٚ)۔

بڈ مکاے :- مکایہ ہُند اَکھ خاص قسم۔

بڈ ماتامال :- ماجہِ ہُند ماتامال۔ مالِ سُند ماتامال۔

بڈ ماتامال پوٚکھ :- بڈ ماتامالُک دوٚر۔

بڈنانی :- ماجہِ یا مالِ ہنز نانی۔ نانہِ یا بڈی بَبہ ہنز نانی۔

بڈ شیو :- اَکھ بُڈ پوشہِ ذاتھ۔

بڈ واروِ بوگ :- پرٛونگ سہ حصہِ یُس بڈ وارِ وبن تران چھُ۔ یہِ کینژھا مہرنی اَنہ تمہِ منز بڈ وارِ ونیُک حصہ۔

بڈ واریو :- ہَشہِ ہُند مالیُن۔

بڈون :- ۱۔ بوٚڈ گرٛہ ون۔ ۲۔ نیرِ ون۔ گرٛہ ون۔ نیرن وول۔

بڈہش :- رِنی ہنز یا کولیہِ ہنز نانی۔ (مالِ نانی رَکھو ماجہِ نانی)۔

بڈہہر :- ہشہِ یا ہہرِ سُند مول۔

بڈ ہوٚری باے :- کولیہِ ہنز ماستر بٔے کاکنی یا تسنز پتر ماستر بٔے کاکنی۔

بڈ ہوٚہوٗر :- ہہرِ سُند ہوٚہوٗر۔ کولیہِ ہُند ماتامال۔

بڈ شروار :- [م۔ موٗل: بڈ شروار <س: بڑہت+ شروری]۔ ساڑستی۔ اَکھ گرٛہُد۔

بڈشاہ :- [<ک: بڈ <س: وردھ+ف: شاہ]۔ سُلطان زینُ العابدینس لوٗکن ہُند خطاب۔ (بڈ شاہ گو بوٚڈ راز، بوٚڈ بادشاہ)۔

بڈ ناگ :- ولرس منز اکہِ بڈ ناگُک ناو۔ وَننہِ چھُ یوان بروٗنہہ کالہِ کرتام پھوٚٹ اَتہِ بُنی لہِ ستی ناگ، یمہِ کِنی سندِ ست نگر پھوٚٹ۔

بڈ وتھروٗ :- بوٚڈ تہٕ کھوٗل داں کھہہ۔

برٛ :- [ن۔ موٗل: بَر <س: دوار (دوار)]۔ دَروازٕ۔ اَڑنچ جاے۔

بَرس :- دَروازس۔

برن :- ۱۔ لوکُٹ تہٕ لوٚت دَروازٕ۔ ۲۔ ڈیڈی۔ آنگنس نبیر یم بوٚڈ دَروازٕ۔

بَر ۲ :- درواز کِنی۔

براڑُن :- بَرِ کِنی قدر راڑُن۔ دروازٕ کِنی قدر راڑُن۔ اَڑُن۔

برنیرُن :- بَرِ کِنی نیبر نیرُن۔ گرٕ نیبر نیرُن۔

برُک :- دَروازُک۔

بَر پوٚٹ :- دَروازٕ پوٚٹ۔

بَر پیٹھک ہوٗن :- یُس نہٕ کانہہ قدر آسہِ۔ بےٚ عزتھ۔

بَرتل ہوٗنی، بَر پیٹھ ہوٗنی :- ۱۔ یُس نہٕ گرس منز اَڑیتھ یا گرُک آسِتھ کانہہ قدر آسہِ۔ یُس ہوٗنی سُند

یوت یَزتھ تہِ کرنہِ آسہِ نہٕ یوان (گرس منز) ۔ یَسُند گرس منز آسُن ۔ یانہٕ آسُن برابرٕ ے آسہِ ۔
۲۔ پھاٹہٕ وَن وادلا گہ وِنی زَنانہٕ ۔

بَر دِتھ اُچھ تووِرنہِ :- اَندرٕ پیٹھ نیبرٕ مبن روب ہاوُن ۔ ژۄ رِرۄ زِتھ لۄکھ کھوژ ناوِنی ۔

بَر دِتھ (کھر) نژان :- یہ چھےٚ اکھ پژ پژھ یمیُک مَطلَب گژھہِ چھُ ۔ اَندرٕ کنہِ بہتھے بَستہِ کھرٕ کہِ ناوِنی ۔

بَر دیُن :- دَرواز بَند کرُن ۔ دَروازنہِ یلہ یاوۄتھ تھوُن ۔

بَر ژرَن :- دَرواز چ کھرٕ پھ ۔ دَرواز چ ژرَن ۔

بَر نیاس :- درواز کہِ چوکھاٹچ ہیرِم گر ۔

بَر ہَنگ :- برخاسک کانہہ اکھ اَند ۔

بَر ہاکھ :- دَرواز سار ۔

بَر ژرنہِ نَس گژھنی :- ۱۔ دَرواز چہِ کھرٕ یپہ منزٕ نس بَند گژھنی ۔ ۲۔ نوژک جایہ ہینہٕ ینٕ ۔

بَر ۲:- [ن ۔ مۄل: بَر <س: بھَر]۔ یوتا ۔ بَرابَر ۔ مِ: سیر بر، روپے بَر بیترِ ۔ (یہ چھُ اکھ پوٚت لوٚگ) اَٹھ سَٹھ پاٹھی وَننہٕ وِزِ استیمال سپدان ۔

بَر ۳:- [<ف: پہلوی: اَپَر ۔ ژند: اُپَر = س: اُپَر] پیٹھ ۔

بَرَن ۲:- [م ۔ مۄل: بَرَن <س: بھَرنی]۔ اکہِ نچھترٕ یُک ناو ۔

بَرابَر ا، بَر وبَر :- [مۄل: برابَر <ف: بَر+آ+بَر]۔ ا۔ پوٚرٕ ۔ نہ کم تہِ نہ زیادٕ ۔ سوٚمب ۔ سوٚم ۔

ہِوی ۔ ہیُوٗے ۔ ہِوی دَرجکی ۔ ۲۔ ٹیپاٹیپ ۔ ہیوٚ رتام، ہُندرِتام ۔ بِرتھ ۔

بَراتھ ا:- [م ۔ مۄل: برات <ع: بَراٰءۃ]۔ ا۔ سُہ کاکُد یتھ منز کینہہ ہینک دِنُک یقرار آسہِ ۔ ۲۔ ہونڈ ۔ ۳۔ شَبِ براتھ لفظک ژھوٚٹ ۔ شَبِ بَراتھ ۔

بَراتھ آسنی :- کُنہِ چیزس آمژ آسنی ۔ کُنہِ چیزس شاہمتھ آسنی ۔

بَراتھ دِنی :- ۱۔ تحریر دیُن ۔ ہونڈ دِنی ۔ دارَن وُتھر دیُن ۔ ۲۔ روٗزی دیُن ۔

براتھ ژٹنی :- ریزق ژٹُن ۔ آبہ دانہٕ ژٹنی ۔

بَرائژ دیُن :- اَکِس بَدَل بیاکھ چھیپہ دیُن پنُن پانُ بچاوِتھ بیاکھ بلایہ دیُن ۔

بَرائژلگُن :- قوربان کٔٹھ بَنُن ۔ بیٚے ہندِ بَدلہِ بلایہ دیُن ۔

بَراتھ ۲:- [م ۔ مۄل: بَرات <س: وَریاترا یا وِژات]۔ ییٚنہٕ وول ۔ بَراتی ۔ ییٚنہٕ والکی ستی واٚلی ۔

بَرادَر:- [ن ۔ مۄل: بَرادَر <ف: بَرادَر <ژند: براتَر = س: بھرٕاترِ]۔ بوے ۔

بَرادٔری ا:- [م ۔ مۄل: بَرادٔری <ف: بَرادَری]۔ ا۔ بأے بَندتھ ۔ سَمژار ۔ اِتفاق ۔ ۲۔ فرقہٕ ۔ جماتھ ۔

بَرائے:- [<ف: بَرائے]۔ موکھہٕ ۔ خاطرٕ ۔ سَبَبہٕ ۔

بَرائے خوُدا:- [<ف: بَرائے خُدا]۔ خوُدائے ہِندِ

خاطرِ۔(ورگہٕ)مُفت۔تیتھے۔

بَرأڑدَر:۔[ن۔مؤل: بَرأڑدَر <ع: بَرآءۃ: ف: دَر]یُس ٹِکی پتھرٕن پییہٕ۔

بَرأے:۔[مؤل: براے <س: بھر]۔ا۔کنہِ ہیڑ بیترِ ییمہٕ ستی کھوڈ بیترٕ پُروان چھِ ۲۔(کھوڈ بیترِ) پُرُون۔۳۔(کانُہہ کھوڈ بیترٕ)پُروَنچ موٗزوٗری۔

بَرٕ ۲:۔[ن۔مؤل:بَر]۔لوو کٹھ۔لوگُٹ کٹھ۔

بَرٕ ۳:۔ہُرتھ پیٖوُمُت۔ژمٹھیوُمُت۔زٕزٕریوُمُت (پوش بیترِ)۔بُتھِ وۄتھمُت۔رَنگہٕ رِپہٕ ڈوٗلمُت۔ یاونہٕ گومُت (اِنسان بیترِ)۔

بَرٕ کرُن:۔ہُرتھ پاوُن۔زٕزٕراوُن۔زٕزٕر ژانُن (پوشس بیترِ)۔رَنگہٕ رِپہٕ ڈالُن۔ہۄ کھراوُن (انسان بیترِ)۔

بَرٕ گژھُن:۔ہُرتھ پیٖوُن۔ہۄکھتھ پیٖوُن۔ژمٹھُن (پوش بیترِ)۔بُتھِ وۄسُن۔یادُن رادُن۔رَنگہٕ رِپہٕ ڈُلُن (انسان بیترِ)۔

بَرٕفی:۔[م۔مؤل:بَرٕفی <ف:بَرٕنی]۔اَکہِ قسمُچ مِٹھاے یوسہٕ کھہس بَنان چھےٚ۔

بَرتھ:۔کٔشیرِ ہِندِ اَکھ بالُک ناو یُس ہری نگرٕ پتھ گنگہٕ بَل گژھوُن یوان چھُ۔

بَرُن ۱:۔[<س: بھرنہٕ]۔ا۔کانُہہ خأ لی چیز بیترِ کُنہِ ستی پوٗرٕ کرُن۔کُنہِ منٛز کینٛہہ بُرتھ تھوُن۔ ۲۔ادا کرُن (جُرمانہٕ بیترِ)۔۲۔وَقتھ کڈُن۔

م:دٕہ بَرُن۔

بَرٕ بَر:۔تالہِ تام ژٕلُن،تالہِ تام بَرُن۔

بَرٕ بَرٕ:۔تالہِ تام بَرتھ۔پوٗرٕ بَرتھ۔ہیوٚرتام ژٕلِتھ۔

بَرناوُن:۔کُنہِ خأ لی چیزس منٛز کینٛہہ تھوٕ ناوُن۔خأ لی بانہٕ پُرکرناوُن۔

بَرٕ وَنی:۔کانُہہ چیز بَرناونٕچ موٗزوری۔(م: ٹھیلَن منٛز دانہٕ بیترِ)۔سہٕ رَبہٕ دوگُل یتھ شُری منٛزس اَکہِ طَرفہٕ زوٚد گرِتھ چھِ ٹاس کڈان۔

بَرٕ وَنی ٹاس:۔رَبہٕ دوگلُک ٹاس یتھ شُربو منٛزس آسہِ اَکہِ طَرفہٕ زوٚد کوٗرمُت۔اَکھ شُری کھیل۔

بَرٕ وُن:۔یُس بران آسہِ۔

بَرنہٕ یُن:۔پوٗرٕ سپدُن (کھوڈ بیترِ)۔بُرتھ یُن (بانہٕ بیترِ)۔

بَرُن ۲:۔اَدراوُن۔اوٗدٕر داغ کرُن۔داغ دیُن۔ مأ لہٕ کرُن۔

بَرناوُن:۔اَدرِ چیزُک داغ کرناوُن۔اَدراوناوُن۔

بَرنہٕ یُن:۔اَدرُن۔کُنہِ اَدرِ چیزُک داغ لگُن۔ کٔژ ناونہٕ یُن۔

بَرُن ۳:۔کانٛسہِ ہُند دوٗرٕ رٕہیوٚن۔کانٛسہِ ہِندِ نَہ آسُن ہیوٚن۔کانٛسہِ ہِندِ دادِ ہوکھُن۔گُل نیرٕنی۔ کزیٖشُن۔

بَرناوُن:۔کانٛسہِ ہِندِ دادِ پریشان کرناوُن۔کانُہہ ہوٕ ناوُن۔م:شُر گژھنہٕ ماجہِ ہِندِ دادِ بَرناوُن۔

بَرنہٕ آمُت :- یُس کل آسہِ دڑ اِمڑ ۔ کأنسہِ ہنٛدِ دادِ وَدنُس کھوٚتمُت ۔

بَرؤن :- سُہ یُس کُنہِ ٹاٹھِ چیز بیترِ نِشہِ دوٗر آسنہٕ کِنۍ ہوکھان آسہِ ۔ یُس کأنسہِ ہُنٛد دوٗر بر ہوان آسہِ ۔ یُس کأنسہِ ہُنٛدنہٕ آسُن ہیٚیہٕ ۔

بَرباد، بُرباد، بوٚرباد :- [موٗل: برباد < ف: برباد] ۔ وأران، تباہ ۔ یتھ یا یُس ناش آسہِ گومُت ۔ شُنٛزِ یالد ۔

بَربُز، بَربج :- [ن ۔ موٗل: بَربُز < س: بھراشٹر + بھر جکہ ۔ م: بھڑبھوٗنجا] ۔ یُس پھَل پھوٚل تہٕ دانہِ بیترِ توٚنگ کار آسہِ کران ۔ یُس لایہٕ آسہِ کران ۔

بَربُزی بارٕ :- بَربُزی سِنٛز ژوٗل یتھ منٛز سکھ تۆرأوِتھ چھُ سُہ چیز توان ۔

بَربُزی باے :- بَربُزی سِنٛز زنانہٕ ۔ سوٗ زنانہٕ یوسہٕ بَربُزی کأم کران آسہِ ۔

بَربُزی گاسہِ کرُن :- [یہٕ کینٛژھا أکہِ ہے جایہٕ شوٚبدار پأٹھۍ تھوٗن گوٚژھ تہٕ اورے یور بےٚ وُطیرٕ پأٹھۍ چھکرِتھ تھوٗن ۔ کُنہِ ترتیبہٕ ورأے کینٛہہ واہرأوِتھ تھوٗن (یتھِ کِنۍ بَربُزی وانس منٛز زالنٛگ گاسہِ بیترِ چھکرِتھ آسان چھُ) چھلہٕ چھانگرِ کرُن ۔ مِ: کنٛگوٗ دِ زِ ہے مستَس چھے بَربُزی گاسہِ کوٚرمُت ۔

بَربُزی وان :- سوٗ جاے بیترِ یتھ لبر بُہ پھَل پھوٚل

توٚنچ کأم کران آسہِ ۔

بَربگہٕ :- ۱ ۔ بگہٕ کرنُس تیار ۔ پھٹنُس تیار ۔ ۲ ۔ وَدنُس تیار ۔ أشۍ ٹارۍ بَرِتھ ۔ ۳ ۔ مَس جوأنی منٛز ۔ لولہٕ مَژِ جوأنی منٛز ۔

بَرپلہٕ أنُن :- کینٛہہ کرنہٕ باپتھ کانٛہہ ژُلُن ۔ کأنسہِ کینٛہہ کرنہٕ باپتھ کانٛہہ ژُلُن ۔ کانٛہہ کینٛہہ کرنس پتھ واتناوُن ۔

بَرپوٗر :- [< س: بھَر + پوٗرنہ] ۔ ڈنٛدرِ تام بَرِتھ ۔ پوٗرِ پوٗر ۔ ٹپاٹپ ۔

بَرتھا :- [ن ۔ موٗل: بَرتھا < س: بھَرتا] رؤن ۔ گروٗل ۔ اوش ۔

بَرتھا ژھ :- ۱ ۔ یُس نہٕ رؤن آسہِ ۔ ۲ ۔ یوسہٕ رِنۍ ترأومژ آسہِ ۔

بَرجستہٕ :- [موٗل: بَرجستہٕ < ف: بَرجستہ] ۔ ۱ ۔ مُکمل تہٕ یَسلہٕ (پھلے) ۔ ۲ ۔ شُستہٕ، بَرمحل تہٕ مکمل (شار) ۔

بَرحق :- [< ف: بَر + ع: حق] ۔ ۱ ۔ پوٗز ۔ بَجا ٹھیکھ ۔ پُزۍ پأٹھۍ ۔ بے شکھ ۔ ۲ ۔ یہٕ نہٕ ٹألتھ ہیکۍ زِ ۔ یہٕ نہٕ پھرِتھ ہیکۍ زِ ۔ شُدنی ۔

برخلاف :- [< ف: بَر + ع: خلاف] ۔ برعکس ۔ وُلٹہٕ ۔ مُخألف ۔ پھرِتھ گومُت ۔

برخلأفی :- [م ۔ موٗل: بَرخلأفی < ف: بَر + ع: خلاف] بُتھِ لگُن ۔ (پوٚت پوٚتایہ) مُخألفت کرٕنۍ ۔

برخاست :- [< ف: برخاست] ۔ موکلُن ۔ وۄتھُن

(مجلسہِ ہُنٛد)۔موقوٗف۔

برخوردار:-[<ف:برخوردار]۔لسُن لایق۔یقبال مَنٛد۔ (یہِ چھِ نیچوِس یا کٔنیٛس اَہی پأٹھی وَنان)۔

بَردار:-[<ف:بردار]۔تُلَن وول۔یہِ چھُ اَکھ پوٚت لوٗگ۔مِ:گُنٛز بَردار۔خَرٕچ بَردار۔

بَردار۔بَردارِ بَردارِ دِنی:-(بَردار لفظ چھُ صِرف أکِس دوٚن محاورَن منٛز یِوان)۔اِسی اِسی دِنی۔ وَزوی وَزوی دِنی

بردار بَردار کڈُن:-ٹھاس دِی دِی کڈُن۔بیزتی کٔرِتھ کڈُن۔لنٛجہِ رٕٹِتھ کڈُن۔

برداش، برداشت:-[<ف:برداشت]۔ا۔ژھٕڈ۔ صبر۔۲۔ووزُم۔

برداش، برداشت تُلُن:-(سودا بیترِ) ووزُم تُلُن۔

برداش کرُن:-ژھٕڈ کٔرِنی صبر کرُن۔ژالُن۔

برسأتی:-[م۔مؤل:بَرسأتی < أ:بَرساتی]۔اکھ قسمُک اوٚبرکوٚٹھ یتھ نہٕ روٗد چھُ ترَان۔بارٕأنی۔

بَرش:-[م۔مؤل:بَرش]۔اکھ ژُلہِ دَوایس بادام رَس، ألہِ، کوٚنگ تہٕ نافہِ بیترِ۔رَلأوِتھ بناونہٕ چھُ یِوان۔

بَرطبع گرٛھن:-ناگوار گرٛھن یتھے ہیوٚہ گرٛھن۔

بَرطرف:-[<ف:بَر+ع:طَرف]۔نوکری منٛز کوٗڈمُت یا کڈِتھ ژھنمُت۔نوکری نِشہِ اَلگ۔ موقوٗف۔

بَرطرفی:-موقوٗفی۔

بَرطانیہ:-[ن۔مؤل:برطانیہ <لاطینی: بِرٹینیا (Britannia)]۔یوٗرپکہِ اکہِ مُلکُک ناو۔ انگلستان۔

بَرعکس:-[<ف:بر+ع:عکس]خلاف۔وُلٹہٕ۔

برقرار:-[<ف:برقرار<ف:بَر+ع:قرار]پننہِ جایہِ پیٹھ دوٗر۔یہِ نہٕ بَدلہِ۔مستقِل۔گَنٛڈِتھ۔

برکتِ باطِن:-غیٖبی بَرکتھ۔خودأے برکتھ۔ہنٛگہٕ تہٕ مَنٛگہٕ بَرکتھ۔گوڈنیُک دَرگُنٛز راونہٕ وِزِ وَنان۔

بَرکتھ:-[م۔مؤل:برکت <ف:بَرکت<ع:برکۃ] ا۔ہُربر۔۲۔کینٛہہ لوٗکھ چھِ کانٛہہ رَقم گنٛزرنہٕ وِزِ یہِ گوڈنِتھ،اَکہِ بَدَل تہٕ وَنان۔

بَرکرِ:-[مؤل:بَرکر<ہ:بَر<س: <دوار+ کٹہ]۔ بَرچہِ پیٹھِمہِ کرِ(اَلوٗنٛد گرٛھن)۔(وَرگہٕ) ترٛوِدِ۔پھہِہ۔

بَرکرِ دِیُن:-ترٛوِدِ ژھنُن۔ بلایہِ بُتھ سوزُن۔ موٗتَس بُتھِ دِیُن۔تپالہِ دِیُن۔

بَرکرِ لگُن:-ترٛوِدِ لگُن۔بلاین بُتھ لگُن۔

بَرکرِ لاگُن:-بَرکرِ دِیُن۔ترٛوِدِ ژھنُن۔تپالہِ بُتھِ دِیُن۔

بَرگ،بٔرگ:-[ن۔مؤل:بَرگ<ف:بَرگ]ا۔پنہٕ ؤتھر۔ ۲۔رَژھا۔أکِس ؤتھرس سوٚنب۔ مِ:ہاکہٕ بٔرگ۔

بَرگِ پیوٚنٛد:-پیوٚنٛدُک گَب (گرِیرسِن)

بَرگِ سَنا:-[ن۔مؤل:برگِ سَنا<ف:بَرگ+ع:

سَنیٰ]۔ اکہِ قسمُک پَن یُس جولابَس چھُ لگان۔

برگ ۲:- [م۔مؤل: برگ <س: بھرگہ]۔ ۱۔ چمکھ۔ پرٚزلُن۔ ۲۔ شوٗجی سُند اکھ ناو۔

برگہِ شِکھا:- شِوِ سُندِ ناوٕ اکہِ بالہٕ تھنٛگیُک ناو۔

برگشتہٕ:- [<ف: برگشتہ]۔ پھیرِتھ گومُت۔ بُتھہٕ پھیُر۔ سرکش۔

برگالی:- [ن۔مؤل: برگال]۔ مُدٕ ستی یا چھوکو ستی وُتھی ہتی دلِل۔

برگالی ٹُکنی:- مُسلہِ تُلُن۔ دلِل تُلُن۔

برگالی ووٕتھنی:- زمہِ کٔنڈی پھٔٹنی۔ مُسلہِ ووتھُن۔ مُدَ ویُن (بورسأری سأری)۔

برمحل:- [<ف: بر+ع: محل]۔ ۱۔ موقس پیٹھ۔ وقتس پیٹھ۔ اَنہٕ وقتس پیٹھ۔ ۳۔ مُنأسب۔ ٹھیکھ۔ برجستہٕ۔ یتھ پزِ تیتھ۔ یتھ شوٗبہِ تیتھ۔

برمَنٛدنبن:- [ن۔مؤل: برمندبن <ف+بر+س: مَدھیا]۔ دُپہر۔ منٛز دوٗہ۔

برمَنٛدنبن۔ برمَنٛدِنبس:- دُپہرس۔ منٛز دوٗہس۔

برمَنٛدنبن بأگی، برمَنٛدِنبس بأگی:- لگ بگ دُپہرن۔ یہوے اوٗ ڈدوٗہ گژھتھ۔

برمَنٛدِنیُک:- دُپہرُک۔ منٛز دُہُک۔

برمہٕ:- [ن۔مؤل: برم <س: بھرم]۔ زوٗدکرنُک اکھ اوزار (یہِ چھُ بُتھہِ پیچدار آسان)۔

برمہٕ تارُن:- کُنہِ چیزس برمہٕ ستی گوٗدکرُن۔

برمہٕ تج:- برمُک برٛونٛٹھیُم حصہٕ یُس تیز تہٕ پیچدار آسان چھُ۔

برمہٕ ترٛوٚپ:- جوروٚنہٕ باپتھ برمہٕ ستی اکہِ زِیادٕ چیزَن ژٔدی کٔرِتھ۔ تاریا ستل تارِنی۔ آرِ بیترِ ستی سوٗٹیب یوسہٕ اکہِ زِیادٕ چیزَن یکہٕ وٹہٕ کٔرِتھ دِنہٕ چھےٚ یوان۔

برمہٕ ترُوپُل:- یہِ کیٚنٛژھاہ برمہٕ ستی ژٔدی بیترِ کٔرِتھ سُونہٕ یا جوروٚنہٕ آسہٕ آمُت۔

برمہٕ کرُن:- برمہٕ ستی زوٗد کرُن۔

برنہِ گوٚر:- [ن۔مؤل: برنہِ گر <ک: برن <س: دوٗار+ گھٹکہٕ]۔ یُس پوٗٹ دونہٕ نَس کیُت پینٛز وٹالن چھُ۔

برہَم:- [مؤل: برہَم <ف: برہَم]۔ خراب۔ تباہ۔ وأران۔ کُنہِ لایق نہٕ روٗدمُت۔

برہَم دَرہَم، دَرہَم برہَم:- برہم۔

برہمی:- [مؤل: برہمی <برہمی]۔ خرأبی۔ تبأہی۔ وارأنی۔

برہمی گژھنی:- خرأبی گژھنی۔ تبأہی تہٕ وأرأنی بیترِ گژھنی۔ پھٔش یُن۔

برٚزا ۱:- [م۔مؤل: برز <س: بھرج] اکھ توملہٕ ذاتھ۔

برٚزِ بتہٕ:- برٚزتوملک بتہٕ۔

برٚز ۲:- [م۔مؤل: برز <س: بھرج]۔ چمکُن۔ پرٚزلُن۔ گاش تیزُن۔

برٚزُن:- [<س: بھرٛاجَن]۔ نپہٕ نپہٕ کروُن آسُن۔

پڑزُلُن ۔چمکُن (پلوِن ہُنٛد)۔ گاش نیرُن
(ژانگجہِ سوئیٚ ہیتھ) نُوٗر آسُن (بتھِس)۔

بڑٕ زٕتھ:۔ چمکھ ۔نأیہٕ نیار ۔ نبرتہٕ پزیٚز (بتھیٚک)۔

بڑٕزٕوُن:۔ چمکدار ۔ چمکہٕ وُن ۔ نیپہ نیپہ کروُن۔
زوتہٕ وُن ۔شولہٕ وُن۔

بڑٕستہٕ، بریٚستہٕ:۔[م ۔موٗل: بڑٕست] میتھہِ بیوٗل۔

بڑٕسوار (بڑٕ ہسوار):۔ [م ۔موٗل: بڑٕسوار <س:
بڑٕ ہسپتہ وار]۔ بودوار پیتہٕ یُس دۄہ یوان چھُ۔
ہفتُک ژۄرِیم دۄہ۔

بڑٕش، بڑٕش بڑٕش:۔[<ژاپنہٕ چہ آوازِ پیٹھ یا <س:
بڑٕکش]۔ چاپھ چاپھ کران کھیوٗن ۔نمم نمم کران
کھیوٗن۔ کھیٚتہٕ کھیٚ۔

بڑٕشُن:۔ چاپھ چاپھ کران کھیوٗن ۔بۄچھِ ہنٛدی پأٹھی
کھیوٗن۔

بڑٕ ؤشمُت:۔ ژؤپمُت ۔ ژأپِتھ ترٛوومُت، بڑٕ ؤکمُت۔
یُس سخ بوأری آسہِ پیمُت ۔ یُس سخ رَدبدوَنہٕ
آسہِ آمُت ۔ بڑٕ ؤکمُت۔

بڑٕشُب:۔ [ن ۔موٗل: بڑٕشب <س: درِشبھ]۔
ا۔ داند (ورگہٕ) موٗٹہٕ دڑؤٹ اِنسان۔

بڑٕگن:۔[موٗل: بڑٕک <س: درِکنہ]۔ وُچھو "بڑٕکھ"
لفظس تل۔

بڑٕکھ:۔[ن ۔موٗل: بڑٕک <س: درِکنہ]۔ دَب۔ ژُنڈ۔
سخ دَباو۔ تیُتھ بار زور یا دَباو ہیتھ ییمیُک ژالُن
سَہَل آسہِ نہٕ۔ نہ برداش گژھوُن مُصیبتھ ہیتھ۔
پوٗتُس پتھ بہمأری ہیتھ۔

بڑٕکہٕ دڑاو:۔ ییمیٚ سبٹھاہ ۔ بڑٕکھ کھیٚمتی آسَن ۔ یُس
سبٹھاہ بڑٕکھ لگیٚمتی آسَن ۔ ییمیٚ دَب کھیٚتھ سبٹھاہ
تجربہٕ حأصِل آسہِ کوٚرمُت۔

بڑٕکہٕ زَد:۔ یُس یا ییتھ کانہہ بڑٕکھ آسہِ لوٚگمُت ۔ یُس
لوکچارس بیمارِ آسَن پیمُت ۔ یُس غأیلہٕ آسَن آمتی۔

بڑٕکہٕ کڈُن:۔ سخ میحنتھ مشقتھ کرنأوِتھ کانہہ
ہیٚچھناوُن ۔ خط کڈی کڈی اَتھہِ اَنُن۔

بڑٕکہٕ لَد:۔ بڑٕ کوٗ ژُتھ ترٛوومُت ۔ یُس بیمارِ ہنز
ژُنڈ آسہِ آمُت۔

بڑٕکہٕ نیرُن:۔ مُصیبتہٕ نیرُن ۔ تکلیفن لَتھ دِتھ سنٛبالُن۔
قأبِل بنُن ۔ خطِ نبرتھ اَتھہِ یُن ۔ پننہٕ کامہِ منز
مأہِر بنُن۔

بڑٕکہٕ وُن ۔ بڑٕگُن:۔ ا۔ دوگہٕ وُن ۔ ژیٹُن۔
دَگُن ۔ خاص کٔرِتھ موہلہِ ہیتھ ستی دانہِ مُنُن۔
اَردابہٕ کرُن یا دَند وستی گُنہ چیزَس چوٗر کرُن۔
گُنہِ لایق نہٕ تھاوُن ۔ دِوتھ ہیتھ وألتھ کانہہ
پریشان کرُن۔

بڑٕکنہٕ یُن:۔ ژیٹنہٕ یُن ۔ دَگنہٕ یُن ۔مُننہٕ یُن ۔
ترٛکنہٕ یُن۔

بڑٕکرن:۔ کیٚنہہ دَگنچ مُنہٕ نچ یا ژیٹہٕ نچ کأم ۔ دَبارٕ
تہٕ اَڈزا اَڈ کٔرِتھ کانہہ ژۄ مراوُن۔

بڑ کھ پیوٚن :- پوٚتُس پتھ بمأری پیٚنۍ۔ (لو کچارس مول موج مَرنہٕ کنۍ) بار پیوٚن۔

برٛ کھ کھیوٚن :- دَبَو نہٕ یُن۔ سَخ ٹاس لگُن۔ ژیٚٹۍ گرٛھنۍ۔ ژرٛٹ گرٛھنۍ۔

برٛ کھ لگُن :- برٛ کھ کھیوٚن۔ سَخ مُصیبتس منٛز گیر گرٛھن۔ زیچھِ بمار پیَتہٕ أڑی جہِ کرٛنٛز موژُن۔ ژوٕ کنۍ اَڑ لیوٚک گرٛھن۔

برٛگ :- [ن۔ موٗل: برٛگ < س: بکہ] أکس بڑِس جانہ وارِ سُند ناو یُس ژ تِر شانڑ گنڈ بن نرمی بابتھ بران تہٕ گوٚنڈِس لاگان چھِ۔

برٛ گہٕ پوٚس :- سفید تہٕ نرٕم وٕ تھر کرتھ أکہ خودرو رأٹھ ہُند ناو، یہ چھُ أکھ دوا۔

برٛ گہٕ پھمب :- [برٛ گہٕ سٕنٛز نرم نرم تہٕ زأوی جہِ زأوی جہ تیرِ۔

برٛ گہٕ تیر :- برٛ گہٕ سٕنٛز کینٛہہ خاص تیر یمہٕ بادشاہ بیترِ گوٚنڈِس لاگان چھِ۔

برٛ گہٕ توٚنتھ چھے ہیچ نتہٕ گُس تان چھٕم سیوٚد :- یہٕ چھِ تیٚلہِ وَنان ییٚلہِ کُنہ رَنگہٕ تہٕ سبز رآسنہٕ۔

برٛگ تلٕنۍ :- أڑ زأڑ کرتھ ترٕ گنٛڈی تلٕنۍ۔ دبارٕ کرتھ ترٕ پھأٹناوٕنۍ۔

برٛگ ووٕتھنۍ :- سَخ أڑ زأڑ گرٛھنۍ۔ ترٕ گنٛڈی پھٕٹنۍ۔ ترٕ ستی نٕتھ نٕتھ ووٕتھنۍ۔

برٛ گہٕ زیر :- أکھ جنگلی بوٗٹۍ۔

برٛم :- [ن۔ موٗل: برٛم < س: بھرم]۔ ا۔ گیوٚر۔ چکر۔ بروٚنتھ۔ بُل۔ یہ نہٕ آسہِ تہٕ باسُن۔ م: برٛم گو کنٛسٕس ژیٚلہِ پیٚو کھتھنے (پرمانٛڈ)۔

برٛمُن ا :- [موٗل برٛم < س: بھرٛم]۔ ا۔ دوکھ کھیوٚن۔ بُل گرٛھن۔ غلطی پیٹھ آسُن۔ غلطی گرٛھنۍ۔

برٛم برٛم چوک :- برم راچوک۔ وُچھو "برٛم راچوک" تہِ۔

برٛم تم :- دوکھ بأزی۔ دَغابأزی۔ ژھلرُن۔

برٛم دِنہٕ ووٚل :- دوکھ بیترٕ دِنہٕ ووٚل۔ ژھلرن ووٚل۔

برٛم دِین :- ژھلرُن۔ کٕنٛہِک بروٚنتھ کرناوُن۔ دوکھ دِیُن۔ تنٛبلأ وِتھ کینٛہہ غلط کرناوُن۔

برٛم راچوک :- سُہ جن یُس وأران جایَن منٛز باسان چھُ تہٕ یَس وُچھِتھ وَتھ چھے ڈلان۔ برٛم برٛم چوک۔

برٛم گرٛھنۍ :- بروٚنتھ گرٛھن۔ بُل گرٛھن۔ غلطی سپدٕنۍ۔ دوکھ کھیوٚن۔

برٛم لگُن :- برٛم گرٛھن۔ دوکھ لگُن۔ بُل گرٛھن۔ ژھلرنہٕ یُن۔

برٛم یُن :- چکر یُن۔ گیوٚر یُن۔

برٛمرُن :- (کانٛہہ) وَتہٕ ڈالُن۔ تیأری پکہٕ ناوُن۔ یأری نہٕ پزٕ۔ غلط وَتھ ہاوٕنۍ۔ (کانٛہہ) غلطی کرناوُن۔ (کانٛسہ) دوکھ دِیُن۔

برٛمی نٕیُن :- ژھلراوُن۔ دوکھس منٛز أنُن۔

برٛمُن ۲ :- [ن۔ موٗل برٛم < س: بھرٛمنہ]۔ تنٛبلُن۔

بڑن :- [ن ۔ مؤل بڑن] ۔ اکہ گلئیک ناو ۔ اکھ گلہٕ ذاتھ ۔

بڑنہٕ پڑاہ :- بڑنہِ گُلہٕ ٹلی پکنہٕ ستیٚ گومُت سایہِ یا ژھاے ۔ تصرُف یہِ چھا اکھ ۔ وَہم ۔

بڑنہٕ دٮ۪ل :- بڑنہٕ گُلئیک دٮ۪ل ۔ یہِ چھُ کینژَن لاگہِ دار بیمارہن ۔ دوالگان ۔

بڑنہٕ دیوٗل :- بڑنہٕ مؤرہن ہُند دیوٗل ۔ اَتھ چھِ رزٕ بناوان ۔

بڑنہٕ زین :- بڑنہٕ گُلچ لٔکر ۔

بڑنہٕ سوٗر :- دِدمٕتہِ بڑنک سوٗر (اَتھ چھ سنز بناوان) ۔

بڑنہٕ موٗنڈ (ہیٚوٗہ) :- ویوٗٹھ تہٕ دژوٗٹ عقلہِ روٗستُے اِنسان ۔

بڑنیوٗ :- بڑنہٕ لٔکرِ ہُند بنومُت ۔

بڑنی بڑنی :- [آوازِ پٹھ یاس: بھڑن] ۔ دَبہٕ رارٕے ۔ ٹاسہٕ رارٕے ۔ سو آواز یوسہٕ کانہہ گوٗب تہٕ بوٚرُت چیز بیترِ اورٕ یور ڈلوٚنہٕ یا پکہٕ ناونہٕ نیران چھےٚ ۔ سو آواز یوسہِ کُنہِ بانٕس ٹاس ٹاس بیترِ دِنہٕ نیران چھےٚ ۔

بڑنگ ۱ :- [ن ۔ مؤل: بڑنگ] ۔ کُبہٕ ۔

بڑنگ ٹُلن :- (لِ ۔ م) کلٕس پٹھ کُبہٕ ٹُلن (قسمہٕ باپتھ) ۔ قسمہٕ قسم کرٕنی ۔

بڑنگ ۲ :- کٔشیرِ ہنٛز اکھ جایہِ ہُند ناو ۔

بڑنگی :- بڑنگ علاقس منٛز اکھ کول ۔

بڑہس پتھ :- [ن ۔ مؤل: بڑہس پت < س: بڑہس پتہ] ۔ اکھ گرٕہہ ۔ اکھ تارُک ۔

بڑہس کتھ :- [م ۔ مؤل: بڑہس کتھ < س: بڑہت کتھا] ۔ ۱ ۔ اَپہٕ بٔڑ ستیٚ مرُن ۔ ہنگہٕ تہٕ منگہٕ مرُن ۔ ہنگہٕ تہٕ منگہٕ بلاے بیترِ ۔ ۲ ۔ گُناڑِ سنٛز بڑہت کتھا ۔

بڑہسنل :- [ن ۔ مؤل: بڑہسنل < س: بڑہت نَلہ/ بڑہت نڈ] ۔ لانٹہٕ ۔ زنگہٕ زیوٗٹھ تہٕ بےٚ ڈول اِنسان ۔

بڑہم :- [ن ۔ مؤل: بڑہم < س: بڑہمہ] بڑہما ۔ ذاتِ کُل ۔ قادرِ مُطلق ۔

بڑہمہٕ باو :- ۱ ۔ بڑہمٕس ستیٚ کُن گژھنٕچ حالتھ ۔ بڑہمہٕ سنٛز گتھ ۔ ۲ ۔ شودِ بڑہمنہٕ سُند ہیٚوٗہ ووِہار ۔

بڑہمہٕ رَندر :- بڑہماننڈ ۔ کلچہ تالہ ہنٛز سوجاے یپٲرِ دِپان چھِ زِ مرنہٕ وِزِ چھِ پڑان نیران ۔

بڑہمہٕ راکھشی ۔ بڑہمہٕ راکھسگی :- بڑہمہٕ راکھشی سنٛز حالتھ ۔ سُہ بڑہمن یُس راکھشی سنٛدی ہوی کرتوٗتھ کرِ ۔

بڑہمہٕ راکھیٚس :- اکھ خطرناک راکھس ذاتھ ۔

بڑہمہٕ رپھ :- دَیہٕ سُند رِپھ ۔ دَیہٕ سنٛز شکل ۔

بڑہمہٕ ریوٗش :- بڑہمن ذاژہ ہُند اکھ مہاریوٗش ۔

بڑہمہٕ زٕنم :- بڑہمن رِپہٕ زنمٕس یین ۔ بڑہمنٕس نِش زنم ہیوٗن ۔ بڑہمن گرُک ۔

بڑہمہٕ زٕنم :- بڑہمن رِپہٕ زنمٕس یین ۔ بڑہمنٕس نِش

زَتم ہیوٚن۔ برٛہمَن گرُک۔

برٛ ہمہٕ زان:- برٛ ہمہٕ گیان۔ دَیہ سنٛز زان۔

برٛ ہمہٕ ژآری:- یُس علم حاصل کرنہٕ خاطرٕ نیترٕ روٗ ستے آسہِ، خاص کُرتھ روٗحانی زان۔

برٛ ہمہٕ سَر:- گنگہِ بَل وَتہٕ اَکہِ سرُک ناو (کُنہِ کُنہِ چھ برٛ ہمہٕ سَر، برٛ ہمہٕ رَندَر۔ بدلہٕ تہٕ استیمال کران)۔

برٛ ہمہٕ گنٛڈ:- یونہِ چُن ترٛن لَرن زھنمُت گنٛڈ۔ برٛ ہمہٕ لوٗکھ۔ سورٕگ۔

برٛ ہمہٕ بہوٗرتہٕ:- گاش پھولنہٕ برونٛہہ اَکھ خاص گر۔ مُسلمان چھِ اَتھ موقس ''غزل'' وَنان۔

برٛ ہمہٕ نِشٹھ:- بگوانہٕ سنٛدِس دیانس منٛز لیٖن گومُت۔

برٛ ہمھِ ہَتیا:- برٛ ہمُن مارُن۔ برٛ ہمنہٕ سُند قتل یا یتھے کانٛہہ بوٚڈ کوکار۔

برٛ ہمہٕ ہتی یاری گی:- تُسُند طور طریقہٕ یُس برٛ ہمنن ماران آسہِ یا آسہِ یتھی بُڈی بُڈی کوکار کران۔

برٛ ہمہٕ ہتی یور:- یَمی برٛ ہمُن آسہِ مورمُت۔ بوٚڈ بارٕ قاتِل۔ بوٚڈ بارٕ قوٚصوٗروار۔ مَہاپاپی۔ بَد ذاتھ۔

برٛ ہمن:-[موٗل: برٛہمن < س: برٛ ہمَنہَ]۔ ہیٚندن ہنٛز ژور وَزاٗژو منٛز اَکھ ذاتھ۔ وُچھو ''برٛ ہمُن'' تہٕ۔ برٛ ہمَن زَنم، برٛ ہمَن زَرم، برٛ ہمنہٕ زَنم:- برٛ ہمن گرِ زَنمس یُن، برٛ ہمَن گرِ زیوٚن۔ برٛ ہمنہٕ سُند داش نداش یُس تَس برٛ ہمنگی کرنہٕ باپتھ ضوٗروٗرتھ آسہِ۔

برٛ ہمن کرٕنی:- کُنہِ بُڈِس دوہَس پٔتھ کیٚنہہ برٛ ہمن اَن کرنہٕ خاطرٕ گرٕ اَنُن۔ برٛ ہمن بُلاوٕنی۔

برٛ ہمُن:- ۱۔ برٛ ہمَن ذاژ ہُند۔ ہیٚندن ہنٛزِ تھزِ ذاژ ہُند۔ ۲۔ برٛ ہمناز کرن وول۔ مِ: برٛ ہمنی برٛ ہمناز۔ برٛ ہمنہٕ سُند کار۔ برٛ ہمنگی۔

برٛ ہما:-[ن۔ موٗل: برٛ ہما < س: برٛ ہما]۔ خاٗلق۔ بگوانہٕ سُند اَکھ ناو (ہیٚندن ہنٛدی کِنی چھِ بگوانس ترٛےٚ رٕپھ۔ ۱۔ برٛ ہما یا خاٗلق۔ ۲۔ وِشنو یا رحمان۔ ۳۔ شِو یا جبار یا نے ساٗری نٕے اٗخر گالَن وول)۔

برٛ ہمانٛڈ:-[اَن۔ موٗل: برٛ ہمانٛڈ < س: برٛ ہمانٛڈ]۔ ۱۔ کاینات۔ ۲۔ برٛ ہمہٕ رَندَر۔ تالہِ ہُند ژٕھر۔

برٛ ہمی خط:- ہندوستانس منٛز اَکہِ رَسمِ خطُک ناو یتھ منٛز اشوک رازٕ سنٛدی کُتبہٕ لیکھتھ چھِ۔

برٛ ے:-[م۔ موٗل: برٛ ے] کھبنہٕ چیزَن ہنٛز ترٛٹھ اُڈرَن تہٕ مِلہٕ مِش یتھ مَن پھیرِ۔

برٛ ے اَنُن:- بےٚ وٗطیرٕ پاٗٹھی کُنہِ چیزس مانٛڈ دِنی۔

برٛ ے تِنُن:- وُچاپہٕ پاٗٹھی مِلوتھ، مانٛڈ دِتھ برٛس گرٕ ژھنی (خاص کُرتھ کھبنہٕ باوس)۔

برٛاد:-[م۔ موٗل: برٛاد]۔ مانٛد۔ ناکارٕ ہاٗل۔

برٛادُن:- زرولدُن۔ ناکارٕ ہاٗل گرٕ ژھنی۔ نکھس کھسُن۔ اَگادٕ گرٕ ژھن۔

برٛارِ، برٛیر:-[م۔ موٗل: برٛار، برٛیر]۔ ۱۔ برٛنہٕ گلیٛک

اَکھ قسم۔ ۲۔ اَکھ لوکٹ کُجہِ ہَن۔

برٛادُن:- [ن۔ مۄل: برٛار] پھیرُن۔ پلٹُن۔ (کھبنہٕ چیز بیترٕ)۔

برٛارے:- سرٛ یٚہہ ستی یا دَمہٕ ستی لادِ لکنک مُشک وۄتھُن۔

برٛارُن اُنُن:- کانٛہہ چیز بیترٕ کُنہِ بَند جایہِ تھٲوِتھ بگراوُن۔ کُنہِ چیزس بیترٕ بگرِتھ مُشک وۄتھُن۔

برٛارُن کرُن:- کُنہِ چیزس بیترٕ بگرِتھ ستی تِچھ بَد بوے یِنی۔ ۲۔ پھیرنہٕ یا بگرنہٕ ستی کُنہِ پھکھ وۄتھُن۔

برٛانٛتھ:- [م۔ مۄل: برٛانت <س: بھرانتہِ] آش۔ وۄمید۔ توقع۔

برانٛتھ ترٛاوٕنۍ:- پژھ سورٕنۍ، وۄمید ترٛاوٕنۍ۔

برانٛتھ تھٲوٕنۍ:- آش تھٲوٕنۍ۔ وۄمید تھٲوٕنۍ۔

برانٛتھ روزٕنۍ:- آش روزٕنۍ۔ وۄمید روزٕنۍ۔

برٲنٛژ تھٲوُن:- وۄمید دِنۍ۔ تَسلا دِیُن۔ سَتھ کرٕنۍ۔

برٲنٛژ راوُن:- ناوۄمید آسُن۔ نیراش آسُن۔

برٲنٛژ روزُن:- وۄمید ہیتھ آسُن۔ آشاوان روزُن۔

برٛانٛد:- [ن۔ مۄل: برانٛد <ک: بَر+اَنٛد <س: دوار + اَنتہٕ / <ف: بَرآمدہ]۔ لَرِ ہٕندِس وُزس نیٛبرِ کُنہِ اَڑنہٕ نیرنہٕ خاطرٕ پاوٕ کٔرِتھ پینٛڈ۔ (مکانس اَڑوُن) تھر۔

برٛانٛدِ پۄو:- لَرِ انٛدر راٛژ نَنٛک اَکھ پۄو۔

برٛانٛدِ کٔنۍ:- (ل۔م) برٛانٛدِ چ کٔنۍ۔ برٛانٛدِ چ سوٗکٔنۍ پۄسہٕ وُزَس ستی آسہِ (ورگہٕ پاٹھۍ) گرواجنۍ۔

برٛانٛدِ کٔنۍ دٔر آسٕنۍ:- گرواجنۍ جگرٕ دٔرتہٕ وہتراوُن واجنۍ آسٕنۍ۔

برٛانٛدِ کٔنۍ سیٛز آسٕنۍ:- زَنانہٕ خولقہٕ کٔنۍ جان آسٕنۍ۔ گرٕواجنۍ شریف آسٕنۍ۔

برٛانٛدِ کھۄت:- برانٛدس ستی لوکُٹ کُٹھ (یتھ منٛز راٛچھ دَر روزان چھُ)۔

برانٛدِ پھٕش:- برانٛدِ لۄن ڈۄن۔

برٛانٛڈ۱:- نٕرٕ تھ گومُت۔ عقلہٕ رۆس بَتہٕ ڈٕس۔ برٛاد۔

برٛانٛڈ۲:- [<ف: بَرآمدہ]۔ بَرآمدٕ۔

برٛأرا۱:- [م۔ مۄل: برٛار <س: بِرالی]۔ برٛأری سنٛز ماد۔

برٛأر۲:- [م۔ مۄل: برٛار <بھٹّارِکا/ بھٹرتر]۔ دیوی، خاص کٔرِتھ یِسنٛدِس ناوَس پیٹھ عام پاٹھۍ کانٛہہ جاے پوٚیتر مانہٕ آسہِ یوان۔

برِٛتو برِٛتو:- اَمبُن۔ چھورِ چھورِ کرُن (کُنہِ چیز باپتھ)

برٛژھُن:- [ن۔ مۄل: برٛژھُن (شُری سُنٛد)]۔ بوچھہِ ستی مومہٕ دادِ ودُن۔ ماجہِ ہٕندِ دادِ ژھرٛ ژٕ ژھرٛٹ کرٕنۍ۔

برٛژھناوُن:- کُنہِ چیز باپتھ اَمبہٕ ناوُن۔ وَدِناوُن، چھورِ چھورِ کرناوُن۔

برِٛژھوُن۱:- مومہٕ دادِ وَدِ وُن شُر۔

برٛکھ:- [م۔ مۄل: برٛکھ <س: بڑامکہ]۔ اُچھن آمٕژ اَنۍ مہٕ ہش لٔگ۔

بڑکھ لگنی، بڑکھ وَسنی، بڑکھ ووٗتھنی :- اِنتظام نہٕ آسنہٕ کِنی خراب حالتھ گژھنی۔ اُچھ دأدی لدٕن ہنٛز ہش بأش گژھنی۔ بڑکھ لد۔ یُس اُچھن بڑکھ آسہِ۔ وُچھو "بڑکھ" تہٕ۔

بڑِمج :- [م۔مؤل: بڑِمج]۔ اکہِ کُلیُک ناویُس مزارن پٹھ آسان چھُ۔

بڑِمجہِ چھانٹہِ ووٗلر پاژُن :- ژھربواتھوکُنہِ بجہِ کامہِ اُٹھ دِنچ کوٗشش کرٕنی۔ نالگہِ ہارسامانہٕ ہتھ کُنہِ بجہِ کامہِ دَس تُلُن تہٕ فوٗضوٗل پریشانی ہیٚنی۔

بڑِمجہِ چھوٗنٹھ :- بڑِمجہِ کُلیُک موٗ۔

بڑِنٛج اِ :- [ن۔مؤل: بڑِنٛج <ف: بڑِنج]۔ توٗمُل۔

بڑِنٛج آب :- اَنی مہٕ یَتھ آب زیادٕ تہٕ مایہِ کم آسہِ۔ توٗن اَنی مہٕ۔

بڑِنٛج آبَس واتُن :- ا۔ دأدِس فرق گژھنی۔ بلُن ہیوٗن۔ ۲۔ سخ بیمار گژھتھ ٹھیک گژھن۔

بڑِنٛج :- [ن۔مؤل: بڑِنٛج <ف: بڑِنجی] کوکہِ۔ لوکُٹ کتُیل۔

بڑٕس :- [م۔مؤل: بڑٕس <س: بڑٕسی یا وِسَر] رَسدار چیزس گاہٕ ژزٕٹ یا زیادٕ پنہٕ ستیٚ ڈیوٗل گوٗمُت۔

بڑٕس کرٕنی :- رسدار چیزس ژزٕٹ کرٕنی۔

بڑٕس گژھنی :- رسدار چیز س ژزٕٹ گژھنی یا زیادٕ پنہٕ ستیٚ رَس پیڈُن۔

بڑٕس وَسنی :- بڑٕس گژھنی۔ زیادٕ پنہٕ ستیٚ رَس پیڈُن ہیوٗن۔

بڑٕس ووٗتھنی :- گڈ بڈ گژھن۔ (گرس وَرس منٛز اِنتظام نہٕ آسنہٕ کِنی)۔

بٕرر :- [م۔مؤل: بٕرر <س: برالی]۔ برأرِس ہوٗس اُکِس جانورسُند ناویُس پھیٚشِل چھُ مانٛنہٕ یوان، اَسِنٛز آواز چھےٚ اِنسانہٕ سنٛز باکھ ہش آسان۔

بڑرِپیٚنی :- باکھ پیٚنی۔ ماتم پیوٗن۔ مُصیبتھ یُن۔

بڑُک :- بارٕ ستیٚ گاہٕ ژزٕٹ۔

بڑُک کڈُن :- پٹھٕ بارتھوٗنہٕ ستیٚ ژزٕٹ کرٕنی۔

بڑُک نیرُن :- ژزٕٹ گژھنی۔ ڈوکھ اَژنی۔ کوٗب نیرُن۔

بڑُند :- وُچھو "بڑُنز"۔

بڑُنز :- [ن۔مؤل: بڑُنز]۔ ا۔ مُنزِم اوٗنٛگجہ تہٕ نوٗٹھ واٗیِتھ ٹاس اُکڈٕنچ آواز۔ ۲۔ ژھِیہ۔ ساتھا۔ بڑُنز مارنک یوتاہ کال۔

بڑُنزٕ بن ہُند :- یُس مرنہٕ سَر آسہِ۔ یُس مرٕمرٕ آسہِ۔ مرنَس تیار۔

بڑُنزی مارٕنی :- منٛزِم اوٗنٛگجہ تہٕ نوٗٹھ واٗیِتھ ٹیچ ہش آواز کڈان روزُن۔

بڑُنہہ۔ بڑُوٗنہہ :- ا۔ بروٗنٹھ۔ بتھِ۔ ۲۔ پتھ کالہِ۔

بڑُہُن :- کُنہِ پنہٕ مُرپَن وُلوٗن۔

بڑوٗنٹھیم :- ا۔ بروٗنٹھ کنیُک۔ بتھی مہٕ طرفُک۔ بروٗنٹھی مہٕ پاسُک۔ ۲۔ بڑوٗنہہ کالُک۔ پتھ کالُک۔ ۳۔ پنہٕ والہِ کالُک۔ مُہٕتیم۔

بڑوڈ۱:- [ن۔ مؤل: بڑڈ > س: وَردھ]۔ سوئِتھ ہُند دوٗ دمت اَنٛد۔

بڑوڈ۲:- [ن۔ مؤل بڑڈ > س: وَردھ]۔ نستہٕ ہُند کیٛل۔

بڑیڈی کڈٕنی:- بتھس تیٚتھ وِکار گژھن یا شکل بگرٕنی یتھ منٛز نستہٕ پیٛوت بڑوٗنہہ گُن چھُ نیران تہٕ ہونگنہٕ تہٕ وُٹھن چھےٚ حرکتھ گژھان (یِتھٕ کُنہِ مَرنہٕ وِزِ گژھان چھُ) یا بُتھ یتھٕ کُنہِ ژُ کھٹاوُن یتھٕ کُنہِ گتِبن اَژنہٕ گژھان چھُ۔ یِتھ حالتھ چھےٚ پھوشنہٕ وِزِ، گرٛانہٕ گژھنہٕ وِزِ یا شُرِس بوچھِ لگنہٕ وِزِ گژھان۔

وُٹھن بڑیڈی کڈٕنی:- کُنہِ چیٖز، کُنہِ نگہتھ گژھنہٕ یا گرٛانہٕ سَپدنہٕ وُٹھن ژٲنگی تار کرُن۔

بڑوک:- ۱۔ کھرٛوب (کھرٛوپ)۔ ۲۔ ڈوکھ۔

بڑوگُس:- [ن۔ مؤل: بڑوگُس > س: وِرکنہ]۔ ژٕن۔ بوٚس۔ چوٚر (یُس کُنہِ چیٖزِس بڑکنہٕ ستی گوٚھ) کرٕپُس۔

بڑوٹ:- [ن۔ مؤل: بڑاٹ] میلہٕ ہُند، لوٚنگ یا تِتھےٚ ییٚنہٕ کُنہِ نِگ بدنما داغ۔

بڑاٹی لد:- یتھ بڑاٹی آسَن وُتھی ستی۔ یتھ داغ آسَن گاہستی (میلہٕ بیترٕ ستی) وُچھو "بڑوٹ" تہٕ۔

بڑاٹی وسنی:- لیکھان لیکھان کاغذس بیترٕ پیٹھ وُتھی ڈی گژھی میلہٕ پھیٚری پیٚنی۔ میلہٕ رٕز وسنہٕ۔

بڑاٹی والٕنی:- کاغذس بیترٕ میلہٕ داغو ستی پھٔش پھرُن۔

بڑور، بٔیور:- [ن۔ مؤل: بڑار > س: بِرالہ]۔ سہہ ذٲژ ہُند اَکھ لوکُٹ جانور۔

بڑارِ بوکُت:- بڑارِ بچہِ۔

بڑارِ زٔون گژھنی:- پَتِمہٕ پہرٕ نوٚن زوٗنہٕ گاش ڈیشتھ یہٕ باسن زِ گاش (صُبحُک) چھُ آمُت۔ روتلہٕ دُہل باسُن۔

بڑارِ گاسہٕ:- اَکھ دوا گاسہٕ۔ اَکہِ قسمُک گاسہٕ یُس دوہس لگان چھُ۔

بڑارِ ہل:- ۱۔ سُہ چیٖز یُس بڑارِ بچس ماجہِ ہنٛزِ یڈ منٛز وٕلتھ آسان چھُ تہٕ یُس تِیٚنٛدِ زہنہٕ بڑآرنبر چھےٚ تراوان (دپان چھِ زِ بڑارِ ہل چھُنہٕ کانٛسہِ تہٕ وُچھمُت)۔ وَرگہٕ گو بڑارِ ہل کانٛہہ نایاب چیٖز۔ ۲۔ کمزور۔ لیٚوژ۔

بڑارِ ہل ہیٚوٗ ہ اَگاد گژھُن:- لٲرِتھ گژھُن۔ وٕلنہٕ یِنُن۔

بڑارِ ہل ہیٚوٗ ہ نیرِتھ گژھُن:- (شیٖچھ وارٕ بوزنےٚ) گژھُن، ٹِکھ کڈٕنی۔

بڑآری پکُن:- بڑآری ہندی پٲٹھی لوتہٕ لوتہٕ ژھوپہٕ دَم کرِتھ پکُن۔

بڑآری تھپھ:- زاگہِ روٗزِتھ جوٗٹھی دِنی۔ ژھپہٕ تھپھ دِنی تہٕ نِنین۔

بڑآری جتھ:- بڑآری ہندِ مُسلکی وال یم سبھٕ تھاہ نرم چھِ آسان۔

بڑآری زاگے:- کینٛہہ نہٕ باپتھ بڑآری ہندی پٲٹھی

ماے لأ گتھ نظر روزٕن۔

بڑٲری کأنی ۔ بڑٲری کانٛیٖنۍ :- کأنی پٔٹھ کُن یوسہٕ پٔتھس تلہٕ کنہٕ جاے آسان چھےٚ۔

برٲری کھوٚت :- چوٗکس بیترِ منٛز سوٗ ژلتھ مُلتھ جاے یوٚتتھ بڑوروأتتھ ہیکہٕ نہٕ۔

برٲری مالے :- ا۔ سُہ کانٛہہ کھبنہٕ چیز بیترٕ یُس برٲرِس ٹوٗٹھ آسہِ۔ م: دود، تھٔنۍ، گوٗ تہٕ ماز بیترٕ۔

۲۔ سُہ کانٛہہ کھبنہٕ چیز بیترٕ ییٚچ شُرس کل روزِ۔

برٲری مالے :- برٲری ہِنٛدی پأٹھی ژھوپہٕ دَم کٔرِتھ زاگہِ بِہُن۔

بڑور مارُن :- کھوٚژنأوِتھ تھوٗن۔ دَبارٕ کرُن۔ یہ محاورٕ چھُ یتھ کتھِ پٔٹھ بنیوٗمُت زِ أکِس زٔنِس اوس کولیہ روب تھوٗن تہٕ بیترِ کہ گوڈنِکی دوٗہہٕ ژھٔنٛن تٔسی تھی ئلی بڑور۔ مٲرِتھ یتھ تس أہرٕ بیٚوٚٹھ۔

بڑور مأرِتھ تھوٗن :- تیٚتھ دَبارٕ کرُن یتھ زَن ہمیشہٕ باپتھ تم اَتھس منٛز روزَن یم پانٛس تَل آسَن۔ دابہٕ بیہناوُن۔

بڑور ۲:- [ن۔ مٔول: برحار < س: برالہَ]۔ تولہٕ کوٗٹھن دون پٔٹھ کنہٕ مِلناونہٕ باپتھ ترأ وہرٕ سار، تولہٕ بڑور۔

بڑٲری تُر :- تولہٕ بڑاریُک سُہ گرِتھ أنٛد یُس کوٗٹھن منٛز ٹھُکنہٕ یوان چھُ۔

برٲری کٔج :- سوٗ کٔج یمہٕ ستی تولہٕ بڑوٗراور یور چھنہٕ ڈلان۔

بڑور ۳:- [ن۔ مٔول: بڑار < س: بھٹارِکا < بھٹاریا <

بھَر تڑ]۔ بگوان دِوتا۔

بڑوک :- ا۔ اکہ قسمُک پچھِن۔ ۲۔ چور انسان یُس بغیرآواز آسہِ۔

بروٗنٛتھ :- [ن۔ مٔول: برانٛتھ < س: بھڑاستہِ] أکی ہِنٛدِ بَدلہٕ دوٗیمہٕ سُند بُل گژھن۔

بروٗنٛتھ کرُن :- ادلہٕ بَدل چیز ہأوِتھ بُل کرُن۔

بروٗنٛتھ گژھن :- أکی ہِنٛدِ بَدل بیا کھزانُن۔ پرٕزٕ ناوُنس منٛز دوکھِ کھیٚوٚن یا بُل گژھن۔

بروٗنٛٹھ، بوٗنٛٹھ :- گوڈٕ۔ بروٗنٛہہ کنہٕ۔ پَتھ کالہٕ۔ بُتھِ۔ سُلہٕ۔ م: مےٚ بروٗنٛٹھ ووت سُے۔

برۄٗنٛٹھی :- برۄٗنٛہمہٕ پاسہٕ۔

برۄٗنٛٹھی اَنُن :- کأنٛسہٕ بَجا کرنس منٛز اَتھہِ روٗٹ کرُن۔ کانٛہہ ہیوٚ رہیوٚ رکھاوُن۔ وَتہٕ اَنُن۔

برۄٗنٛٹھی آمُت :- ییٚمۍ سَنٛبولمُت آسہِ۔ یُس ووٚنی ٹھیکیوٚمُت آسہِ۔ یُس دوٗبہٕ کھوتہٕ دوٗبہٕ تھزرس کُن پکان آسہِ۔

برۄٗنٛٹھی پأری :- برۄٗنٛٹھمہٕ طرفہٕ۔ بُتھی پاسہٕ۔

برۄٗنٛٹھی کالہِ :- پتھ کالہٕ۔ پٔتۍمہٕ زمانہٕ۔ پٔتۍمِس وقتس منٛز

برۄٗنٛٹھی کالُک :- پتھ کالُک۔ پٔتۍمہٕ زمانُک۔ پٔتۍمێن دوہن ہُنٛد۔ پرانہٕ وقتُک۔

برۄٗنٛٹھی کالی :- برۄٗنٛٹھی کالہِ۔ پتھ کالہٕ۔ پٔتۍمہٕ زمانہٕ۔

برۄٗنٛٹھی کٔنی :- بُتھِ کہ طرفہٕ۔ برۄٗنٛٹھمہٕ پاسہٕ۔ برُٛنہہ کٔنی۔ بُتھی طرفہٕ۔

بروٗنٹھی گژاے :- بڑوٗنہِم چال ـ بروٗنٹھ کنٛج تژاے ـ

بڑوٗنٹھی لاکہِ :- بڑوٗنہہ لاکہِ ـ گوڈٕ سورمُت ـ بروٗنہہ کالہِ ـ

بڑوٗنٹھی یُن :- (ل ـ م) ـ پتہٕ پٔتھ بروٗنہہ کُن یُن ـ بجاۓ یِتہٕ تھزر پژاوُن ـ سنٛبہٕ لُن ـ لۆکن تھی بُتھ دیُن ـ

بڑوٗنٹھٕ :- بُتھ ـ بُتھس سدٕ ـ

بڑوٗنٹھٕ پٔٹھٕ :- گوڈٕ پٔٹھٕ ـ شۆرُو پٔٹھے ـ سبٹھاہ کالہِ پٔٹھٕ ـ

بروٗنٹھٕ کنہِ :- کُنہِ یا کانٛسہِ بُتھِ سیۆد یا بُتھ کہِ طرفہٕ ـ بروٗنہہ کیتھ ـ

بروٗنٹھٕ کنیٛک :- یہِ بُتھ آسہِ نظرِ تلُک ـ بُتھ پٔٹھک ـ

بڑوٗنٹھٕ نیرُن :- پیشوٲیی با پتھ نیرُن ـ سوا گتھ کرنہٕ نیرُن ـ استقبالس نیرُن ـ بُتھ نیرُن ـ

بڑوٗنٹھٕ واد :- بُتھِ واد ـ یُس ہَوا تمہِ طرفہٕ ییہِ یَتھ طرفس کُن پکان آسی زِ ـ

بروٗنٹھ یُن :- بُتھِ یُن ـ

بروٗنٹھ پٔہَن :- کینٛہہ کال گُزِھتھ ـ یَتھ کینٛہہ کال آسہِ گومُت ـ رَژھا بروٗنٹھ ـ

بروٗنٹھ دیُن :- گوڈٕ بتھ یورَے دیُن ـ گوڈٕ یورَے حوالہٕ کرُن ـ پیشگی دیُن ـ

بروٗنٹھ کالہِ :- [پتھ کالہِ ـ پٔتۍ ملن دۆہن ـ اَکہِ دوہہ اکہِ ـ پنہٕ واٲلِس زمانس منٛز ـ

بروٗنٹھ کالیُک :- پٔتۍ مہٕ زمانٕک پتھ کالُک ـ

بروٗنٹھ کاٲلۍ :- شۆرُو ہَس منٛز ـ گوڈٕ گوڈٕ ـ پرانہٕ وقتہٕ ـ

بروٗنٹھ کُن :- ۱ ـ پنہٕ واٲلِس وقتس منٛز ـ پۆتُن دوہن منٛز ـ ۲ ـ پانٛس بُتھِ ـ بُتھِ سیۆد ـ

بروٗنٹھ لاکہِ :- گوڈٕ پٔٹھے شۆرُو پٔٹھے ـ

بروٗنٹھ لاکہِ ہُنٛد :- بروٗنٹھ کالہِ ہُنٛد ـ

بروٗنٹھ نَم :- ناوِ یا سمنٛدٔری جہازَس بیترٕ ـ بُتھِ کنیٛک حِصہٕ یُس منٛزی مہِ حِصہٕ کھوتہٕ تھۆدٕ آسان چھُ ـ یہِ چھُہٕ آبَس منٛز آسان ـ

بروٗنٹھ نیرُن :- ۱ ـ (جلوٗسَس بیترٕ) گوڈٕ روزُن ـ بُتھِ روزُن ـ بروٗنہہ بروٗنہہ پکُن ـ ۲ ـ باقی پتھ تژاوُن ـ

بروٗنٹھ یُن :- گوڈٕ واتتھ پیۆن گوڈے واتُن ـ

بروٗنٹھس :- [ن ـ مۆل: بڑوٗنٹھس < ک: بروٗنٹھ + اَس] ـ نوٕ ٲری یہِ ـ پنہٕ واٲلِس ٲری یُس منٛز ـ

بروٗنٹھِ سُک :- نوٕ ٲری یِک ـ

بڑوٗنٹھس کنہِ :- نوٕ ٲری یہِ ہیوٚہ ـ یوٚہے پنہٕ واٲلِس ٲری یُس منٛز ـ

بروٗنہہ کالہِ ہُنٛد :- پٔتۍ مہٕ زمانٕک ـ پتھ کالُک ـ پرٛوٗن ـ

بڑیڈی مَر :- [ن ـ مۆل: بڑیڈی مُر < س: بھٹّارکہَ سٹھ یا بھرتژ مٹھ] ـ سرینگرس منٛز اَکھ نٲدلس بون وۆنتھِ ڈچھنہِ کنہِ اکہِ جایہِ ہُنٛد ناو ـ

بڑیٛہہ، بڑاہ :- [م ـ مۆل: بڑیٛہہ < س: بَرہہ یا بھرٛاش] ـ نارٕ ریٛہہ ـ

بڑیٛہہ ٹٲلنۍ :- ریٛہہ ہۆناوٕتی ـ

بڑیہہ ووٕتھنٕز :- ریٖہہ ووٕتھنٕز - ریٖہہ تیزٕنی -

بڑیےٚ :- [م - موٗل: بڑیےٚ <س: بَدَر] - اکہِ موٗک ناوُیس گوردألِس سوٚمب چھُ آسان -

بڑیہِ پوٚس :- توٚن بڑیہِ -

بڑیہِ نج :- اکہِ لوکٹہِ کُلیٚک ناوِ یتھ بڑیہِ نیران چھےٚ -

بڑیٹھ :- [موٗل: بڑیٹھ <س: بھرٛشٹہَ] - بےٚ شور - بیوٗقوٗف - مُڈٕ - بےٚ بوش - یَس نہٕ کُنٛچی ٹلہٕ تڑٛاوِ فکرِ ترِ -

بڑٲٹھِل :- بڑیٹھگی - بیوٗقوٗفی - چأرٕ گی - بےٚ شوٗری -

بڑٲٹھی لاز :- بڑیٹھگی - بڑٲٹھِل - بیوٗقوٗفی - بےٚ شوٗری -

بڑٲٹھِ پوٗتُل :- میٚرٕ لوپُن ہیٛو - بیوٗقوٗف -

بڑیٹھگی :- بڑٲٹھِل - بےٚ شوٗری، چأرٕ گی -

بڑیٹھ لوپُن :- بڑیٹھِ پوٗتُل - میٚرٕ لوپُن - ہیٛو چور -

بڑیٹھُن :- بیقلُن - عقلہِ ڈُلُن - بیوٗقوٗفی کرٕنی - اَحمقأزی کرٕنی (خاص کُرِتھ بُڈِتھ) -

بڑیٹھیوٗ مُت :- بیقلیوٗ مُت - ڈوٗلُمُت -

بڑیٹھ گرُٛھن :- بڑیٹھُن - عَقل راوٕرٕنی - بےٚ شور بنُن -

(شیٹھ گوزِ) بڑیٹھ گو :- وأنسہِ ڈٔلِتھ چھنہٕ انسانس حواس بجا روزان -

بڑیڈ :- وُچھِو "بیڈ"

بڑیش :- [م - موٗل: بڑیش <؟س: دٕرِشہَ] - چھوٕر - مادِ چاروایَن ہنٛز جنسی خأہش -

بڑیشہِ اَژُن :- مادِ چاروأے سُنٛد گوڈنچہِ پھِرِ گرٕمُن - بڑیش شوٚروٗ گرٕھنی -

بڑیشِ ژامرٕ :- گرٕمنی ہیٛرٕمرٕ - یَس بڑیش آسہِ ہیٛرٕمرٕتنی -

بڑیشہِ آمرٕ :- سخ گرٕمیمرٕ - بڑیشہِ ستی متیمرٕ -

بڑیشہِ لَد :- یَس سخ بڑیش آسہِ - یُس زبردَس گرمیوٗ مُت آسہِ -

بڑیشہِ مرٕ :- سُہ مادِ چاروٕ یَس بڑیشہِ ستی مرٕر ہیٛو آسہِ آمُت -

بڑیشہِ ین :- مادِ چاروأے سُنٛد گرٕمُن -

بڑیش لگنی :- بڑیش ینی ہیٚنی -

بڑیش ینی :- بڑیش لگنی - مادِ چار وأے سُنٛد گرٕمن - نرٕ سٕندِ باپتھ تَتنی -

بڑیک :- [م - موٗل: : بڑیک < انگ: بڑیک Brake] - سُہ پُرزٕ یمہِ ستی پکہٕ وٕنی گاڑی بیترِ چھےٚ رُکاوٕنہٕ یوان - روک -

بڑبس :- ا - أکہِ قسمُچ ژورژ - ۲ - (بتہٕ بیترِ) آب یتھ خراب گأمتس حالتس منٛز -

بزاز :- [موٗل: بزاز <ع: بَزاز] - کپُر کٕنَن وول - بزأزی کٕنن وول -

بَزازِ وان، بزأزی وان :- کپَر وان - کپرٕ دُکان - سُہ وان یتِتھ کپُر کٕنُن آسہِ -

بَزأزی :- کٕننہٕ باپتھ کپُر - کپرٕ -

بروٗنٹھی گژاے :- بڑوٗنہم چال ۔ بروٗنٹھ کنج تژاے ۔

بڑوٗنٹھی لاکہِ :- بڑوٗنہہ لاکہِ ۔ گوڑ سورمت ۔ بروٗنہہ کالہِ ۔

بڑوٗنٹھی یُن :- (ل ۔م) ۔ پتہٕ پپٹھ بڑوٗنہہ کُن یُن ۔ بجأیہِ تہٕ تھزر پژاوُن ۔ سنٛبہٕ لُن ۔ لوٗکن تھی بُتھ دیُن ۔

بڑوٗنٹھ :- بُتھ ۔ بُتھس سدٕ ۔

بڑوٗنٹھ پپٹھ :- گوڑ پپٹھ ۔ شوٗرٕ پپٹھے ۔ سبٹھاہ کالہٕ پپٹھ ۔

بروٗنٹھ کنہِ :- کُنہِ یا کانٛسہِ بُتھ سیوٗد یا بُتھ کہِ طرفہٕ ۔ بروٗنہہ کنتھ ۔

بروٗنٹھ کنٛیگ :- یہِ بُتھ آسہِ نظرِ تلک ۔ بُتھ پپٹھک ۔

بڑوٗنٹھ نیرُن :- پیشوأیی باپتھ نیرُن ۔ سواگتھ کرنہِ نیرُن ۔ استقبالس نیرُن ۔ بُتھ نیرُن ۔

بڑوٗنٹھ واد :- بُتھ واد ۔ یُس ہواتمہِ طرفہٕ ییہِ یتھ طرفس کُن پکان آسی زِ ۔

بروٗنٹھ یُن :- بُتھ یُن ۔

بروٗنٹھ پہن :- کینٛہہ کال گُزھتھ ۔ یتھ کینٛہہ کال آسہِ گومت ۔ رژھا بروٗنٹھ ۔

بروٗنٹھ دیُن :- گوڑ نتھ یورٕ دیُن ۔ گوڑ یورٕ حوالہ کرُن ۔ پیشگی دیُن ۔

بروٗنٹھ کالہِ :- [پتھ کالہِ ۔ پتٕ ملن دوٗہن ۔ اکہِ دوہہ اکہِ ۔ پنہٕ وأرِلس زمانس منٛز ۔

بروٗنٹھ کالیُک :- پتٕ مہٕ زمانک پتھ کالُک ۔

بروٗنٹھ کالی :- شوٗرٕ ہس منٛز ۔ گوڑ گوڑ ۔ پژانہ وقتہٕ ۔

بروٗنٹھ کُن :- ۱ ۔ پنہٕ وأرِلس وقتس منٛز ۔ پوٗونٛن دوٗہن منٛز ۔ ۲ ۔ پأنس بُتھ ۔ بُتھ سیوٗد ۔

بروٗنٹھ لاکہِ :- گوڑ پپٹھے شوٗرٕ پپٹھے ۔

بروٗنٹھ لاکہِ ہُنٛد :- بروٗنٹھ کالہِ ہُنٛد ۔

بروٗنٹھ نَم :- ناوِ یا سمنٛدری جہازٕس بیترِ ۔ بُتھ کنٛیگ حصہٕ یُس منٛزی مہِ حصہٕ کھوتہٕ تھوٗد آسان چھُ ۔ یہِ چُھانہٕ آبس منز آسان ۔

بروٗنٹھ نیرُن :- ۱ ۔ (جۄلوٗسس بیترِ) گوڑ روزُن ۔ بُتھ روزُن ۔ بروٗنہہ بروٗنہہ پکُن ۔ ۲ ۔ باقی پتھ تژاوُن ۔

بروٗنٹھ یُن :- گوڑ وأتتھ پیوٗن گوڈے واتُن ۔

بروٗنٹھُس :- [ن ۔ موٗل : بڑوٗنٹھُس < ک : بروٗنٹھ + اُس] ۔ نوٗوٕری یہِ ۔ پنہٕ وأرِلس وٕری یس منٛز ۔

بروٗنٹھ سُک :- نوٗوٕری یٛک ۔

بڑوٗنٹھُس کنہِ :- نوٗوٕری یہِ ہیوٗہ ۔ یوٗہے پنہٕ وأرِلس وٕری یس منٛز ۔

بروٗنہہ کالہِ ہُنٛد :- پتٕ مہٕ زمانک ۔ پتھ کالُک ۔ پرٛون ۔

بڑیڈی مَر :- [ن ۔ موٗل : بڑیڈی مُر < س : بھٹّارکہٕ سٹھ یا بھرتژ مٹھ] ۔ سرینگرس منٛز زأنہ کدلس بوٗن ویتھ ذٕچھنہِ کنہِ اکہِ جایہِ ہُنٛد ناو ۔

بڑیہہ ، بڑاہ :- [م ۔ موٗل : بڑیہہ < س : برہہ یا بھراش] ۔ نار ریٛہہ ۔

بڑیہہ ٹلنی :- ریٛہہ ہوٗناوتی ۔

بڑ یہہ ووٕتھنہٕ :- ریہہ ووٕتھنہٕ۔ ریہہ تیزٕ نی۔

بڑ یۍ :- [م۔ موٗل: بڑیۍ <س: بَدَر]۔ اکہِ موٗک ناوِیُس گورداٚلس سوٚمب چھُ آسان۔

بڑ یہِ پوٚس :- توٚن بڑیہِ۔

بڑ یہِ نج :- اکہِ لوکٹہِ کلئیک ناو یتھ بڑیہِ نیران چھےٚ۔

بڑ یٹھ :- [موٗل: بڑ یٹھ <س: بھرٚشٹَہ]۔ بےٚ شور۔ بیوٚقوٗف۔ مُڈٕ۔ بےٚ بوش۔ یَس نہٕ کُنٛہی ٹُلہِ تڑ اوفکر تر۔

بڑیٹھِل :- بڑیٹھگی۔ بیوٚقوٗفی۔ چاٚرگی۔ بےٚ شوٗری۔

بڑیٹھِ لاٚز :- بڑیٹھگی۔ بڑیٹھِل۔ بیوٚقوٗفی۔ بےٚ شوٗری۔

بڑیٹھِ پوٚتُل :- میٛڑِ لوپُن ہیوٗ۔ بیوٚقوٗف۔

بڑیٹھگی :- بڑیٹھِل۔ بےٚ شوٗری، چاٚری گی۔

بڑیٹھِ لوپُن :- بڑ یٹھِ پوٚتُل۔ میٛڑِ لوپُن۔ ہیوٗ چور۔

بڑیٹھُن :- بیقلن۔ عقلہِ ڈٕلُن۔ بیوٚقوٗفی کرٕنی۔ اَحمقاٚزی کرٕنی (خاص کٔرِتھ بُڈتھ)۔

بڑیٹھۍ مُت :- بیقلیوٗ مُت۔ ڈوٗلمُت۔

بڑ یٹھ گرٕ ھن :- بڑیٹھُن۔ عَقِل راوٕرٕنی۔ بےٚ شور بَنُن۔

(شیٹھ گوز) بڑ یٹھ گو :- وأنسہِ ڈٕلتھ چھنہٕ انسانس حواس بجاروزان۔

بڑیڈ :- وُچھو "بیڈ"

بڑیش :- [م۔ موٗل: بڑیش <؟ س: ڈرِشہ]۔ چھوبر۔ ماد چاروٲین ہنز جنسی خاہش۔

بڑیشہِ اَژُن :- مادٕ چاروٲے سُند گوڈنچہ پھِر گرمُن۔ بڑیش شوٚرٕ گژھنہٕ۔

بڑیشِ ژاٲمژ :- گرٕمنہٕ ہیژٕمژ۔ یَس بڑیش آسہِ ہیژٕمژ ہنہٕ۔

بڑیشہِ آمژ :- سَخ گرٕمیمژ۔ بڑیشہِ ستی متیمژ۔

بڑیشہِ لَد :- یَس سَخ بڑیش آسہِ۔ یُس زبردَس گرمیوٗمُت آسہِ۔

بڑیشہِ مژٕ :- سُہ مادٕ چاروٲے یَس بڑیشہِ ستی مژر ہیوٗ آسہِ آمُت۔

بڑیشہِ یِن :- مادٕ چاروٲے سُند گرمُن۔

بڑیش لگنہٕ :- بڑیش ینہٕ ینہٕ۔

بڑیش ینہٕ :- بڑیش لگنہٕ۔ مادٕ چار واٲے سُند گرمن۔ نٔرٕ سندِ باپتھ تٔتنہٕ۔

بڑیک :- [م۔ موٗل: بڑیک < انگ: بڑیک Brake]۔ سُہ پُرزٕ یمہِ ستی پکہٕوٕنی گاٚڑی بیترِ چھےٚ رُکاونہٕ یوان۔ روک۔

بڑبس :- ۱۔ اَکہِ قِسمُک زورژ۔ ۲۔ (بتہٕ بیترٕ) آب۔ یتھ خراب گاٚمتِس حالتس منز۔

بزاز :- [موٗل: بزاز <ع: بَزاز]۔ کپُر کِنَن وول۔ بَزاٚزی کِنن وول۔

بَزازِ وان، بَزاٚزی وان :- کپُر وان۔ کپُر دُکان۔ سُہ وان یتھ کپُر کِنُن آسہِ۔

بَزاٚزی :- کِنہٕ باپتھ کپُر۔ کپُر۔

چھُ مُشکل۔

بَستہٕ منز کاجوٗٹھ :- (ورگہٕ پاٹھی) تکلیف دیُن تمہٕ اَنداز یُتھ تہٕ بیٚین فِکر تَرِ۔

بَستہٕ رَنگر :- یُسُند کار چاروأے بَستَن رَنگ دیُن آسہِ۔ یُس بَستہٕ رَنگان آسہِ۔

بَستہٕ رَنٛگر :- یوس چاروأے بَستہٕ رَنٛگتھ پٔنُن گُذار کران آسہِ۔ سوزَنانہٕ یُسُند کار بَستَن رَنگ دیُن آسہِ۔

بَستہٕ ژھنِتھ کیا چھُ کھُھرِ ایہ کھوژُن :- بےشَرم بٔنِتھ کیا چھُ پَتہٕ کانسہِ وُچھُن۔ ناویرتھ کیا چھُ ووٗنی بدنٲمی کھوژُن۔ م: ترس کھُسِتھ کھُھر لِیہِ کھوژُن۔

بَستہٕ ژھٕنٛز :- ژٕولی لاگنی۔ ژٕولی لأگتھ نیرُن۔ نیٚچھُن ہیوٚن۔

بَستہٕ کٔٹر :- مسلیٖچ اَکھ پرٲنی تہٕ ہوٚچھمٕژ چھل۔ بَستہٕ کھلر۔

بَستہٕ کھُسنی :- آبہٕ پھٕٹھر نیرُن۔ اکہِ قسمُک پھٕٹھر ہیٚوٚ یَتھ منز پوٗنی آسان چھُ، یہِ چھُ تۅت پوٗنی پینہٕ یا گٔکھر لگنہٕ نیران۔ ہَتھ۔

بَستہٕ کھلر :- پرٲنہٕ مسلیٖچ اَکھ پرٲنی چھل۔ بَستہٕ کٔٹر۔

بَستہٕ گوٚر :- یُس بَستَن ہُند کارِ بار آسہِ کران۔

بَستہٕ والے :- چاروأین مُسلہٕ والنُک کار۔

بَستہٕ واٗنی :- مُسلہٕ تُلُن۔ دالہٕ والُن۔

(دمن) بَستہٕ :- سو بَستہٕ یمہٕ سٍتی کھار وانس منز نار وُہہٕ ناوان چھُ۔

بَسَم :- [ن۔ مؤل: بَسم < س: بھسمہ]۔ سوٗر۔ پھسکھ (خاص کٔرِتھ گُنہٕ پوٚیتِر نارُک سوٗر)۔

بَسمہٕ پأژٕم :- ماگہٕ ژٕونہٕ پٔچھک پٔنژِیم دۅہ۔

بَسمہٕ گوٚل :- وَرمُلہٕ بون سُہ گوٚل یپأرۍ وٕتھ نیران چھے۔

بَسَم گرٛژھن :- سوٗر گرٛژھن۔ سوٗر بَنُن۔ پھسکھ بَنُن۔

بَسَم مَلُن :- بٔسم مَتھُن۔ سوٗر مَلُن (گوسانٛن ہِندی پأٹھی)۔

بَسمادَر :- [ن۔ مؤل: بَسمادَر < س: بھسما دھر]۔ یَس پانس بَسم مٔلتھ آسہِ۔ شِوسُند اَکھ ناو۔

بَسما سور :- [س۔ مؤل: بھسمہ + اسُر]۔ أکس رأکھسہٕ سُند ناو یمیٚ پانس سوٗر کوٚر۔

بَسمہٕ (وسمہٕ) :- [ن۔ مؤل: بَسمہٕ < ع: وَسمَۃ] اَکھ خاص کرٛہُن رَنگ یُس ریشس یا مَستَس چھُ کرنہٕ یوان۔ والُن دِنُک رَنگ۔

بَشَر :- [ن۔ مؤل: بَشَر < ع: بَشَر]۔ ۱۔ آدم۔ اِنسان۔ مَنُش۔ ۲۔ اِنسان یمیٚ ہٕنٛدِ اَتھہٕ لوٕکٕٹ خطا سپدَن۔ م: بٔنٛدٕ چھُ بَشَر۔

بَشَرُن پیوٚن :- (بٔنٛدٕ آسنہٕ کِنی) بَشَر بَنُن (اِنسٲنی) کمزوٗرِیَن ہُند شِکار بَنُن (نُنٛدٕ ریوٗش)۔ اَتُر سپدُن۔

بَشارت :- [م۔ مؤل: بَشارت < ع: بَشارۃ]۔ ۱۔ خوش خبَر۔ رٕژ خبَر۔ ۲۔ کانٛہہ غیبی خبَر۔ وَحے۔

بَشاش :- [مؤل: بشاش < ع: بَشاش]۔ خوش آسہٕ وُن۔ اَسہٕ وِنہٕ بُتھہِ۔

بَشاشَت :- [مؤل: بَشاشَت <ع: بَشاشَة]۔ خۄشی ۔
اَسُن وَنُن ہوٚنجِہ۔
بَشَرِ یَت (بَشیر یتھ):-[م۔مؤل:بَشَرِیَت <ع:
بَشَرِ یَۃ]۔ اِنسان سُنٛد لُسُن بَسُن تہٕ ضوٚرۄ رَتھ۔
انسانہٕ سِنٛدی حاجتھ۔ عاب دار آسنٕچ حالَتھ
(اِنسان آسنہٕ موکھہٕ)۔
بَطخ :-[ن۔مؤل: بَطَخ <ف: بَطخ =س: دِرتکہ] اَکھ
آبی جانور۔م۔بَطخ۔
بَطخ پوٚتُھ:- اَکھ کُل یَیمیُک پَن گَھتھ نشہٕ کھاران چھُ۔
بَطخ پوٚتُھ کھیٚنی:- ا۔(ورگہ پأٹھی)پڑاتھ پڑاتھ لگُن۔
بَکھ بَکھ کَرُنک مَرضہٕ لارُن۔ کتھہٕ تہٕ کتھہٕ تہٕ
کرُنہٕ۔ بکواس لاگُن۔
بَطخ لیٖوٹ ، لیٖوٹھ:- اَکھ دوا گاسہٕ یُس نَمبلَن وٕ مَبلَن
منٛز کھسان چھُ۔
بطور:-[<ف: بطور]۔ پأٹھی۔ رٔنگی۔
بَظأہر:-[مؤل: بَظاہر <ف: بہٕ+ ع: ظاہر] ۔ا۔ بُتھہٕ
تلہٕ۔ ظأہر پأٹھی۔ یہٕ گوڈ نِکہٕ نظرِ بوزنہٕ یِیہٕ۔
۲۔ ظأہرا۔ شاید۔
بَغَل :-[ن۔مؤل: بَغَل <ف: بَغَل]۔ کٔژھ۔
بَغَل بوے:- سو بَد بوے یوسہٕ گُموٚ کٔنی کٔژھن یوان چھےٚ۔
بَغاوَت:- [م۔مؤل: بَغاوَت <ع: بغاوَة]۔
ا۔ سَرکشی۔ بُتھ لگُن۔ بُتھی لاگے۔ ۲۔ لڑأے
بیترِ یوسہٕ کُنہٕ ظُلمَس خلاف خوٚکوٚمتِس یِتی یِیہٕ
کرنہٕ۔ بُتھی پھیُر گژھنٕچ حالَتھ۔
بَغأر:-[<ف: بہٕ+ ع: غیر] ورأے۔ رٔوس۔
بَغلی:-[<ف: بَغلی]۔ أنٛدی۔ بیٚیہٕ طرفہٕ۔
بَغلی گژھُن:- ا۔ أنٛدی سمکھُن۔ ژۄرِ پأٹھی سمکھُن۔
۲۔ أنٛدی کَنی گژھُن۔ مَنٛزی وَتہٕ گژھُن۔
بَغلی یُن:- ژۄرِ پأٹھی سمکھنہٕ یُن۔ کوٚژھ بیترِ دِنہٕ
باپتھ بیٚین خبر تھوٚنے یُن۔
بَغلہٕ:- ا۔ دون ژیٚنٛین منٛز لَب۔ ۲۔ قُمیضہٕ یا بُشاٹہٕ
ہُنٛد سِنٛس پیٹھ چَنٛدٕ۔ چَنٛدٕ۔
بَقال:-[ن۔مؤل:بَقال <ع:بقال]۔ ووٚنی۔
بقایا:-[ن۔مؤل:<ع:بقیہ]۔ا۔ باقے۔ پَتھ کُن
دژ امُت رَقم بیترِ۔ ۲۔ کأنسہٕ پوٚنسہٕ ژوٚنک ہارَس
منٛز اوڈ ہور نے روزُن۔
بقولِ (شخصے):- (کانٛہہ لۄکہٕ کتھ وَننہٕ وِزِ وَنان)۔
بکثرَت:- [مؤل: بکثرت <ف: بہٕ+ ع: کثرة]
ژۄر۔ جادٕ۔ غلبہٕ پأٹھی۔ یژ پأٹھی۔ سولبہٕ پأٹھی۔
بکار:-[<ف: بکار]۔ لگہٕ ہار۔ کامہٕ کارس لایق۔ یہٕ
کُنہٕ لگہٕ۔
بَکار یوٗن:- لگہٕ ہار آسہٕ وُن۔ کامہٕ کارس لگہٕ وُن۔
بَکار یُن ؛- کامہٕ لگُن۔
بَکام:-[<ف: بہٕ+ کام =س: کامَہ]۔ پننہٕ گوٚ۔ پننہٕ
مرضی مُطأبق۔
بَکام واتُن:- مقصد پوٗرٕ گژھُن۔ یژھُن بامَل یُن۔

بَکُس ،بوکُس :- [ن۔مؤل: بوکس]۔ کوٚنگہٕ پوٚشکو نیٚبرِ مۄ ؤتھر۔

بکواس :-[ن۔مؤل: بکواس <س: بکواد] ٹُکی کتھ۔ بگھ بگھ۔ یِمن کتھن نہٕ سۄ دآسہِ تِمنےٚ کتھن وَن وَن کرٕنی۔

بکواس کرُن :- بگھ بگھ کرُن۔ فۄضۄل کتھ بیترِ کرنہِ۔ ٹُکی کتھن وَن وَن کرٕنی۔ کتھ ہرَ کرٕنی۔ کتھ لڑٲے کرٕنی۔

بکواس گژھن :- کتھہِ لڑٲے گژھنی۔ پانہٕ وٲنی اَکھ اَکِس ناس تڑ اس وَنُن۔

بکواس لاگُن :- بگھ بگھ شوٗرٕ کرُن۔ فۄضۄل کتھ ٹُلنہِ۔ ہنگہٕ منگہٕ چھ کتھ لاگنہِ۔

بکوٲسی :- بکواس کرَن وول۔ فۄضۄل تہٕ ٹُکی کتھن وَن وَن کرن وول۔ سُہ یُس ژنٛ کتھن کانٛہہ تہٕ سۄ دآسہِ نہٕ۔

بگھ :- [ن۔مؤل: بگ <س: واک یا بَک] بکواس۔ فۄضۄل تہٕ بےٚ مانے کتھ بیترِ۔ ٹرٛٹرٛ۔ پڑاتھ پڑاتھ۔

بگھ بگھ :- وَنہٕ وَن۔ ٹرٛٹرٛ۔ پڑاتھ پڑتھ۔ بکواس۔

بگھ وٕنُن :- حدٕ نیٚرتھ بکواس کرُن۔ بکواسے یوت کران روزُن۔ یتھ نہٕ ساڑے آسہِ تِ وَنان روزُن۔

بکھ کرُن :- گرٕ تہٕ گرِ بکواس کران روزُن۔ فۄضۄل تہٕ بےٚ مانے کتھ کرٕنس نہٕ تھکھے کرُن۔

بکھ لاگُن :- کتھہِ گرٕ گرٕ خوشکلبتھ اُنٛنی۔ دوران گژھن۔

بَکَل :- یُس ہوٗنی ہِشندی پٲٹھی ٹئوٹئو کران آسہِ۔ یُس گرٕ تہٕ گرِ چٔنو چٔنو کرِ بکھ بکھ کرن وول۔ بکھرِ لَد۔

بگن لگُن :- پھوشان پھوشان رَدبَد وَنان گژھن۔

بَکہٕ بکھ :- ۱۔ حدٕ نیٚرتھ بکواس۔ حدٕ نیٚرتھ فۄضۄل تہٕ بےٚ مانے کتھ بیترِ۔ ۲۔ گرٛ یکہِ ہُنٛد شور۔

بکہٕ بکھ کرٕنی :- ۱۔ بکواس کرُن۔ فۄضۄل تہٕ بےٚ مانے کتھ کرنہِ۔ وورُن۔ ۲۔ گرٛگُن۔ بکہٕ بکھ کرٕوُن۔

بگہٕ بکھ کرٕوُن :- ۱۔ یتھ سخ گرٛکھ آسہ یوان۔ گرٛکہٕ گرٛکھ کرٕوُن۔ ۲۔ بکوٲسی ٹرٛٹرٛ کرن وول۔

بکہٕ دِنہِ :- ژٕ کھِ ہِتی لوتہِ لوتہِ وور وور کرُن۔

بگہٕ دٕنٕنہِ :- ژٕ کھِ منٛز بکواس کرُن۔ پھوشنہٕ ہِتی فۄضۄل تہٕ مانے روٗس کتھ کرنہِ۔

بکہٕ دِنہٕ وُن :- یُس وور وور گرِتھ یا اَڈ زاَڈ بیترِ گرِتھ کانٛسہِ کھوژ ناوِ۔

بگہٕ لَد :- بکوٲسی۔ یُس بکھ بگھ آسہِ۔ یُس پڑاتھ پڑاتھ آسہِ۔

بکہٕ وُن :- ۱۔ بکوٲسی۔ بَکَل۔ ۲۔ دژوکھ اَنن وول۔ کھیٚومُت کھاٲرِتھ اَنن وول۔

بکُن :- ۱۔ بکواس کرُن۔ فۄضۄل کتھ بیترِ کرنہِ۔ پڑاتھ پڑاتھ کرُن۔ وورُن۔ ژٕ کھِ منٛز اورک یورکٕ وَنان گژھن۔ ۲۔ دژوکھ کرٕنی۔ کھیٚومُت چومُت اَسہ کٔنی بیٚیہٕ نبر تڑ اوُن۔

بِکتھ تڑ اوُن :- دژوکھ کرٕنی۔ کھیٚومُت کھاٲرِتھ اَنُن۔

بگُتھ ژٕھنُن :- (ژ کھ منز) تی تیٖ ؤنتھ گژھن یِنہٕ شؤبہِ۔

بگھ بوٗز :- [ن۔ مؤل: بگھ بوٗز > بھکشہ بھوجہ]۔ شرٛادس پیٹھ مورد یٚنٛدی ناوٕ دیتمٕت کھینہٕ باوبیترٕ۔

بکھیرٕ :- [ن۔مؤل: بکھیر <ہ: بکھیڑا < س: وِکرٛ]۔ تیُتھ کارٕ باریُس اورٕ یور واہرٛاوِتھ آسہِ۔ب

بکھیرٕ کرُن :- تیُتھ کارٕ بار کرُن یتھ اَند رکھُری ناوآسہِ۔

بکھیرٕ لگُن :- کھُر بن منز پھسُن۔

بکھیرٕ واہرُن :- کھُری دار کار پھاُلاوُن۔

(بانٛڑٕ) بکھیرٕ :- (بانڈن ہُنٛد) لوٚہ لنگر۔ چھکرِتھ سامانہٕ بیترٕ۔

بکھت :- [ن۔مؤل: بلت < س: بھکتہ] بکھمتیٖ۔ دَیس لول برن وول۔ یُس دیہ سُنٛد لول آسہِ۔

بگتہِ باو :- بکھتیٖ آسٕنچ باونا۔ بکھتیٖ آسُن۔

بگتہِ وَتسل :- بکھتن ہُنٛد ٹوٹھ دَے۔

بگتہٕ وِتسل :- یُس بکھتن ٹوٹھان چھُ۔ یُس بکھتن خوش روز۔

بکھتر :- [ن۔مؤل: بکھتر < ف: بگتر] ئم شستٕروی پلویم جنگس منز بچاوٕ باپتھ ناکی چھِ یوان ترٛاونہٕ۔

بکھتر بردار :- [< ف: بکتر + بردار] بکھتٔری۔ یُس بکھترلاُگتھ آسہِ۔ بکھترلاُگتھ جنگی۔

بکھتٔری :- یُس بکھترلاُگتھ آسہِ۔ بکھترلاُگتھ لڑن وول۔

بگ :- [ن۔مؤل: بگ < س: بھگہ] زنانہٕ ہنٛز ستٕرچ جاے۔

بگتھ :- [مؤل: بگت < س: بھکتہ]۔ ا۔ عابد۔ دَیس گارن وول۔ ۲۔ اَکنی گامہٕ کیٚن بانڈن ہنٛز کرام۔

بگنٛدر :- [ن۔مؤل: بگنٛدر < س: بھگنٛدر] مَنٛدل پھلہٕ۔

بگنٛدر پیوٗن :- مَنٛدل پھلہٕ نیرُن۔ مَنٛدلہٕ چہ جایہ اَکھ بوٚڈ پھپھر نیرُن۔ (یہِ چھُ اَکھ وُوٚہو)۔

بگنٛدرلَد :- سُہ یُس بگنٛدر آسہِ۔ یُس مَنٛدلس پھلہٕ آسہِ۔

بگارٕ :- [ن۔مؤل: بگار < س: اَبھگٔر] بُزٕیٖن۔ تیل یا گیوٕ بیترٕ یُس رَنہٕ نَس ترٛاوان چھِ۔

بگارٕ دار :- بُزتھ۔ یتھ بگارٕ آسہِ کوٚرمُت۔ یتھ بگارٕ آسہِ ترٛوومُت۔

بگارٕ روٗس :- بزٕنے۔ یتھ نہٕ بگارٕ آسہِ کوٚرمُت۔ یتھ بگارٕ آسہِ نہٕ ترٛوومُت۔

بگارٕ کرُن :- بزُن۔ رنہٕ نَس پیٹھ بگار ترٛاوُن۔

بگارُن۔ بگارٕ ترٛاوُن :- بگارٕ ژٕھنُن۔ تَلیُن دیُن۔

بگہٕ :- بھگوان۔

بگدٕتن :- [< ع: بَغتۃً] الغایہٕ۔

بگوتھ، بھگوت :- [مؤل: بگوٚت < س: بھگوت] خودایی۔ دَے وی۔

بگوتھ، بھگوت گیتا :- [م۔مؤ: بگوتھ گیتا < س: بھگوت گیتا] ہیٚنٛدبن ہنٛزا کہِ پوٚتٕر کِتابہِ ہُنٛد ناو۔

بگوٚت مایا، بھگوت مایا :- خودایی کرامتھ۔ دَے وِلیلا۔

بگُوان ، بھگوان :- [ن ۔مؤل: بگوان < س: بھگوان]
دَے ۔ اِیشر ۔ خودا۔

بگئِ تی ، بھگئِ تی :- [م ۔مؤل: بگئِ تی < س: بھگئِ تی]
دیوی، وَرگہٕ پأٹھی تَس زَنانہِ تہٕ یِوان وَننہٕ یوسہٕ پۆزا یہِ لایق آسہِ یایَس رِتی صِفتھ آسَن۔

بَل ا:- [ن ۔مؤل: بَل < س: بَلہ] طاقتھ ۔ زور ۔ بَلہٕ رَژھر ۔ طاقتھ نہٕ آسُن ۔ کمزور آسُن ۔ کم ہمتھ آسُن ۔ نہ لگہٕ ہار آسُن ۔ ناقأبل آسُن ۔

بَلہٕ رؤس :- یَس نہٕ طاقتھ آسہِ ۔ یَس نہٕ زور آسَن ۔ کمزور ۔ طاقتہٕ رؤس ۔ کم ہمتھ ۔ نہَ لگہٕ ہار ۔ ناقأبل۔

بَلہٕ سۆمُت :- یَس سبٹھاہ زور آسَن ۔ یُس زورَن منٛز آسہِ ۔ بَلہٕ وان۔

بَلہٕ سوو :- ا ۔ طاقتور ۔ سبٹھاہ بلہٕ وول ۔ ٢ ۔ کارگر ۔ اَثر دار (دوا بیتر) ۔

بَلہٕ وِیر :- سبٹھاہ بلہٕ وول ۔ سبٹھاہ طاقتی ۔ سبٹھاہ زوردار یا زوروار ۔ بۆہدُر ۔ جُرتی ۔ یُس کأنٛہہ تہٕ مُشکِل کأم کرنس پتھ تیار آسہِ ۔

بَلہٕ وِیری :- بۆہدُری ۔ دلیری۔

بَل ہاوُنی :- زور ہاوُنی ۔ طاقتھ تھکناوُن ۔ شان ہاوُنی ۔ بَجر ہاوُن۔

بَل ٢:- [ن ۔مؤل: بَل < س: بَلہِ] ۔ نیاز ۔ نَذر ۔ قوربأنی۔

بَل پرٛاُپُن :- قوربأنی یا نیاز باپتھ پۆزا ۔ (ہِنٛد بن ہُنٛد اَکھ رَسم) ۔

بَل دِیُن :- نیاز کرُن ۔ بٔلی دِنی ۔

بَل ٣:- [ن ۔مؤل: بَل] ۔ اَکھ پۆت لۆگ یێمِیُک مانے اَچھُ کُنٛج جاے ۔ مِ: حضرت بَل ۔ گرٛٹہٕ بَل ۔ کونٛڈہٕ بَل ۔ ڈُرٕ بَل بیتر ۔

آورێنہِ بَل ، راز بَل ، شُمسانہٕ بَل :- سو جاے یێتہٕ نَس مورٕد شوزالنہٕ چھُ یِوان ۔ مورٕدٕ زالنٕچ جاے ۔

پوکھرِ بَل :- پرٛبتس پێٹھ کٔنٛز اکِہ مشہوٗر جایہِ ہُنٛد ناو ۔ اَتہِ چھُ شأری کایہ ہُنٛد ناگ تہٕ اُٹھم دۆہ چھےٚ اَتہِ خاص دِوَے لگان ۔ پوکھر = ناگ ۔ بَل = جاے ۔ مِ: موٗختہٕ پوکھر ۔

حضرت بَل :- کٔشیرِ منٛز اکِہ مشہوٗر جایہِ ہُنٛد ناو یێتہِ اُستانَس منٛز آنحضرتؐ ہُنٛد مویہِ شٔریف چھُ ۔ دَرگاہ۔

سبہِ بَل :- سالرَن ہِنٛد سَبہٕ بێہنٛچ جاے ۔

کونٛڈ بَل :- سو جاے یێتہٕ بانہٕ پَیہٕ نہٕ باپتھ کونٛڈ آسہِ ۔

کرٛیرِی بَل :- کرٛیرس اَنٛدرٕ یکی جاے ۔ سو جاے یێتہٕ نَس کرٛۆر آسہِ ۔

گنیش بَل :- اَمرناتھ وَتہٕ پہلگامس نِش اکِہ پوٗیتر جایہِ ہُنٛد ناو۔

گنگہٕ بَل :- کٔشیرِ منٛز اَکھ مشہوٗر جاے یێتہِ مورٕدَن ہِنٛز اُسترٕ کہٕ باونہٕ چھےٚ یِوان ۔ یہ جاے چھےٚ

ہرموکھس پیٹھ۔

گرٛ ٹہٕ بَلٕ:- سو جاے یٚتھ پانہٕ ستی پکن وول گرٛ ٹہٕ لِگتھٕ آسہٕ۔

مأر بَل:- مأر بٔٹھس پیٹھ سرٛ ان بیترٕ کرنٕچ جاے۔

وُرٕ بَل:- ا۔ کھاندرس بیترٕ پیٹھ وُرٕ دِنٕچ جاے۔ کھاندرٕچ سال کھوٚونی۔

وٕتھِ بَل، ویٚتھِ بَل:- ویٚتھِ بٔٹھس پیٹھ سران کرنٕچ جاے۔

یارٕ بَل:- ڈٔری یا وَس پیٹھ سرٛ ان کرنٕچ جاے۔ گاٹھ۔

بَل ۴:- (وِگنہٕ بَل)۔ سو جاے یتھ تھزرٕ پیٹھ آبہٕ دِگنی وَسان آسہٕ۔

بَلَم:- [ن۔ مۄل: بَلَم <ہ: ا: بَلَم <س: بھَلَہ] زیٹھ لٔر یتھ بُتھِ شُستر وپیوٚت یا پھال آسہٕ۔

بَلَنگ:- [ن۔ مۄل: بلَنگ]۔ ڈاٹھ دِنہٕ باپتھ کھواز۔

بَلات کار:- [ن۔ مۄل: بَلات کار <س: بلات کار] سختی۔ زَبَردٔستی۔ جبر۔

بَلاغت:- [م۔ مۄل: بلاغت <ع: بلاغۃ] عِلمِ بیانُک اَکھ حِصہٕ۔ نٔفیس تہٕ زاُولی مانے بیان کرنہٕ خاطرٕ بہترین لفظہٕ ژأر۔

بَلاے:- [ن۔ مۄل نہ بَلاے <ع: بلا <بلَو۔] شاہمتھ۔ مُصیبتھ۔ آفتھ۔

بَلایہٕ دِیُن:- قوربان کرُن۔ چھیٚپہٕ دیُن۔ بلدِ ان دیُن۔

بَلایہٕ لگُن:- چھیٚپہٕ لگُن۔ قوربان سپدُن۔ وُٹھِ تھ لگُن۔

بَلاے ئلۍ ہتھ:- (ا) وَینُک نہ وَینُک خیال تھونے تم اورٕ کی یورٕ کی کھنہٕ چیز یم بتہٕ علاوٕ کھنہٕ یِن۔ (۲) اَلاے بَلاے۔ (۳) اورٕ کی یورٕ کی فۆضول چیز۔

بَلاے دَفا:- تیٚلہٕ وَنان ییٚلہٕ کانہہ اِنسان کھران آسہٕ تہٕ سُہ نیرِ یا ژٔلہٕ۔

بَلاے ژٕ ھنی:- (ا) کُنہٕ بَلایہٕ بُتھِ دیِن۔ وَنٛدُن۔ (۲) مَناوُن۔ ترٛاوُن۔ (۳) کُنہٕ مُجراہَس نہٕ اَنُن۔ ترٛاُوتھ ژھنُن۔ لٔری ژھنُن۔ (۴) (تھچھ ٹلناونہٕ باپتھ) کینٛہہ مانُن۔ ترٛاوُن۔

بَلاے ینی:- مُصیبتھ پیوٚن۔ شاہمتھ ینی۔ آفتھ ینی۔

بَلہٕ [1]:- [م۔ مۄل: بَلہٕ <س: بَلہٕ] ئلۍ نیازٕ بَلہِ دان۔ قورٕ آنی دِنی ئلۍ دِنی۔

بَلہٕ [2] بَلہِ دانو:- [ن۔ مۄل: بَلہِ دانو <س: بَلہِ + دانو] اَکھ اَسُر دانو سُند ناو، اَکس دَے تہٕ سُند ناو۔ بَلہِ دانو اوس وِردچنہٕ سُند نیچُو تہٕ اُمس اوس ترٕٛ ن دَگتن پیٹھ راج، اُمی سُند گُمنڈ والنہٕ باپتھ مگی ویشنو ہَن اُمس پَنٕنہٕ راجہ منٛز دامن اوتار دأرِتھ پانے ژھوٚٹیگہ بُتھ ترٛے پٔدی۔ ییٚلہٕ بَلہِ دانوَن یہ مون واسَنن دیُت اَکھ پوٚ دژ مینٛس تہٕ بیا کھ سورگس تہٕ اُمس ترٛ وُون یتھ گُن پاتالہٕ یوت۔

بلُن:- [ن۔ مۄل: بَل <س: بھَلہ]۔ دود ژٔلُن۔ شفا

لٔبُن۔ چھوٚکِس اَنگ یُن۔

بَلیلہٕ:۔ [ن۔مؤل: بَلیل <ف: بَلیلہ] اَکھ موٚ یتھ دوا بناوان چھ۔

بلغم:۔ [ن۔مؤل: بَلغَم <ع: بَلغَم] کف۔ موچہ تہٕ مایہٕ دار تھوکہٕ۔

بلوٕ:۔ [ن۔مؤل: بلو <ہ: بلوا] بغاتھ۔ شوٗرِش۔ ہنگامہٕ۔ فَساد۔

بلوٲے:۔ [مؤل: بلوٲے <ہ: بلوائی۔] ۱۔سَرکش۔ فَسادی۔ فسادٕ تُلن وول۔ یُس شوٗرِش پھالاوِ: یُس ہنگامَن تہٕ بغاوَتَن منٛز شامِل آسہِ۔ ۲۔فسادبن ہنٛز جماتھ۔

بَم ۱:۔ [ن۔مؤل: بَم <س: بھامہ] ہنگہٕ تہٕ منٛگہٕ ناگہانی بَلاے۔ خاصکٔر تھ سوکھَس اَندر رَیتھ کیٛنہہ گرٛھُن ییمہٕ سِتۍ ماتَم پیٛیہ۔

بمل:۔ بم ژھنِن وول۔ بنگہٕ زُرکرن وول۔

بمرٕ:۔ بمہٕ ریٚنٛز۔ بم ترٛاوَن واجنۍ۔

بمہٕ لدٕ:۔ یُس بم آسہِ پیوٚمُت۔ یُس بُتھ لِدتھ روزِ تہٕ پُنٛدٕری کَڈٕ۔

بَم پیٚون:۔ سوکھَس منٛز دوکھ پیٚون۔ کھانٛدرَس بیترِ منٛز ماتَمس لایَق کیٛنہہ گرٛھُن۔

بَم تُلُن:۔ سبٹھا لایُن۔ مُسلہٕ تُلُن۔ مِ: اومکہٕ چوبکہٕ تُلیٚ مَس بَم۔

بَم ژھنُن:۔ تُیتھ وٕیکھن ژھنُن ییمہٕ سِتۍ پَریشانی سَپد۔ تُیتھ کیٛنہہ کرُن بیترِ ییمہٕ سِتۍ سوکھَس منٛز دوکھ پیٛیہ۔

بَم:۔ [ن۔مؤل: بَم <ف: بَم۔ مُ: زیر وبَم] دوٗ سوٗلہٕ وانٛچ تھٔز آواز۔

بَم زیر، زیر وبم:۔ ۱۔طبلہٕ جوٗرۍ۔ دوسوٗلہٕ۔ ۲۔طبلہٕ جورِ پیٹھ تھدِ تہٕ لوتہٕ ٹاس۔

بَم۳:۔ [ن۔مؤل: بَم <س: دَم <ہ: بَم/بَمبا= پُرتگالی: بَمپا= اَنگ: بَمپ (Pump)]۔ نار ژھیتہٕ کرنٛچ مِشین، اَتھ چھِ آب چھکنہٕ باپتھ زٕٹھۍ زٕٹھۍ نٲرۍ لاگنہٕ یوان۔

بَم۴:۔ [ن۔مؤل: بَم <اَنگ: بوٚمب (Bomb) <لاطینی: بوٚمبُس = یوٗنانی: بوٚمبوس]۔ اَکھ گولہٕ یا تَمیُک خول یتھ اَندر ردٕزُن لایق مادٕ یا زہر یلہٕ گیس آسان چُھ، یہٕ چھُ یوان تبٲہی کرنہٕ باپتھ لاینہٕ یا تھوٚنہٕ۔

بَم۵:۔ [ن۔مؤل: بَم <اَنگ بیمبوٗ (Bamboo) <کنڈ: بَمبوٗ]۔ ریڈکی یا ٹانگکی تَم زٕٹھۍ بٲنسہٕ ڈنٛڈ ییمن گرٕ چھُ گنٛڈِتھ آسان۔

بَمبے:۔ [<ف: بہ+ ع: سع]۔ (کیٛنہہ یا کانٛہہ) ہیتھ۔ (کانٛسہٕ) سِتۍ۔ (کانٛسہِ) سان۔

بَمبے چاے:۔ موغلی چاے۔ قہوٕ (چاے)۔

بَمہٕ راش:۔ گِہلُبٕر، گِہلود۔

بَمبٲری:۔ [م۔مؤل: بَمبٲری <اَنگ : بوٚمب

(Bomb) + ف: بار]۔ بَم ترٛاوُنی ۔ جنگہِ وِزِ کُنہِ بُسی تی پیٹھ بَم ترٛاوُنی ۔

بَم ژۄنٹھ :- [ن ۔ مؤل: بَم ژۄنٹھ]۔ لیٛڈ ریر سان ژۄنٹھ ہیوٗ اکھ موٗ۔

بَم ژۄنٹھی بیوٗل :- بَم ژۄنٹھیُک بیوٗل ۔ تم دانہٕ یم بَم ژۄنٹھس منز باگ آسان چھِ ۔

بَم ژۄنٹھی رَنگ گرٛھن :- بَتھس لیٛڈ ریر پھیرُن ۔

بَم ژۄنٹھی کج :- سُہ لوٗکٹ گُل یتھ بَم ژۄنٹھی نیران چھِ ۔

بَم ژۄنٹھی گُل :- سُہ گُل یتھ بَم ژۄنٹھی نیران چھِ ۔

بَم ژۄنٹھی ہٹ :- ا ۔ ہو کھنٛاوِتھ بَم ژۄنٹھی ژگل یا قاش ۔ ۲ ۔ بَم ژۄنٹھی گُلچ لکر ۔

بَم ژۄنٹھ ہیوٗ ہ :- ا ۔ بَم ژۄنٹھی شکلہِ ۔ بَم ژۄنٹھی رَنگہٕ ۔

بَن ، بَنہِ ابۆن :- [م ۔ مؤل: بَن <س: بَنٛدھ]۔ اَمبار یا اَمبر ۔ ڈیر ۔ بَنار ۔ پیٛوٹھس پیٹھ ترتیب وارٕ تھوٗوِتھ لَگنیُک ڈیر ۔

بَنہٕ زیٖن :- زیٖن یتھ بَنہٕ آسہِ کرٕ مُٹ ۔ بَنہٕ کٔرِتھ تھوٗومُت زیٖن ۔ بَنہٕ پیٹھ تُلمُت زیٖن ۔

بَنہٕ گاسہٕ :- گاسہٕ یتھ بۆن ییہِ بناونہٕ ۔ بَنہٕ کٔرِتھ تھوٗومُت گاسہٕ ۔ بَنہٕ پیٹھ تُلمُت گاسہٕ ۔

بَنہٕ اِ :- [ن ۔ مؤل: <س: ؟بَنٛدھن]۔ حد سرحد ۔

بَنفشہ ، بُنفشہِ :- [ن ۔ مؤل: بنفش <ف: بُنفشہِ]۔ گُنفچہ ، اکھ دوا بوٗٹہٕ ہُنٛد ناو ۔

بَناتھ :- [ن ۔ مؤل: بَنات <ہ: بَنات]۔ اکہِ قسمُک گرٕم کپُر یُس نَرم آسان چھُ ۔

بَنا تُک :- بنأتی کپُر و ۔

بَنا تو :- بنا تُک ۔ بنأتی ۔ بنأتی کپُر و ۔

بنأتی :- بَنات کپُر و ۔

بنارس :- [ن ۔ مؤل: بنارس <ہ: بنارس <س: وارانسی] ہندوستانکہِ اکہِ شہرُک ناو یتھ کاشی تہٕ وَنان چھِ ، اَزکل چھس وارانا سی تہٕ وَنان ۔ ہیٛندی چھِ اَتھ شہرس مُتبرک گنٛزران ۔

بَنارسی (سأڑی) :- بنارسہٕ بنیمٕژ دۄتی یا وُڑنی ۔

بناوتھ :- [ن ۔ مؤل: بناوَت <س: وَن]۔ مُصیبتھ ۔ تاوَن ۔

بَناوَتھ یُن :- ہنگہِ منگہِ کانٛہہ مُصیبتھ یُن (خاص کٔرِتھ کُنہِ نوقصانہٕ تہٕ وأری داتہٕ بیترِ رنٛگو) ۔

بَناوَٹ :- [م ۔ مؤل: <ہ: بناوٹ <س: وَن]۔ ا ۔ گرٛنی ۔ گرتھ ۔ ۲ ۔ اَپُز ہاوِ باو ۔ نَقل ۔ ۳ ۔ ساز ۔ سِنٛگار ۔

بَناوٹی :- نقلی ۔ ہاوِ باوُک ۔ ظأہری ۔

بَناوُن :- [ن ۔ مؤل: بناو <س: وَن]۔ تیار کرُن ۔ تأمیر بیترِ کرُن ۔ ایجاد کرُن ۔ پأدٕ کرُن ۔

بَناوناوُن :- دۆیمس اَتھِ کینٛہہ تیار کرناوُن ۔

بَنہٕ واز (بَنٛدٕ نواز) :- [مؤل: بَنہٕ واز <ف: بندہ نواز] یِزتہٕ پرٛژھی کأنٛسہِ یوان وَننہٕ ۔ جناب ۔ حۆضوٗر ۔

بٔنُن :- [<س: وَن]۔ ا ۔ ووپدُن ۔ ۲ ۔ سپدُن ۔ ۳ ۔ گدرُن ۔ بُتھ یُن ۔ ۴ ۔ میلُن ۔ مویسر

آسُن ۔ دَسیاب آسُن ۔ لَبُن ۔

بَنہٕ نی:۔سپدٕنی ۔ یتھ لاَزِمَن بَنُن آسہِ ۔ بَنہٕ وُن باوی ۔

بَنہٕ وُن :۔ سپدٕ وُن ۔ یہِ کینٛژھا سپدِتھ ہیکہِ ۔ یہِ کینٛژھا پانے بَنِتھ ہیکہِ ۔

بَنِتھ یُن :۔ ا ۔ مُصیبتھ یُن ۔ گدُرُن ۔ بناوتھ یُن ۔ وأرِی داتھ گژھُن ۔ دوکھ پیوٚن ۔ مِ: تَس نے بَنِتھ ییہِ ہے سُہ کیازِ پییہِ ہے لوٚکہ ہیٚژن ژوچَن پٹھ ۔ ۲ ۔ پزٕنہٕ پیٹھٕکی پژاوُن ۔ تیچِ نہٕ براتھِے آسہِ تی بَنُن تہٕ توٚے اُچھن کھسُن ۔

بَنٛراوُن ، بَنٛرُن :۔ کانٛسہِ تکلیف واتناوُن ۔ کانٛسہِ کانٛہہ وأرِی داتھ کرُن ۔ گدراوُن پھَش اُنُن ۔

بَنٛج :۔ [ن ۔ مؤل: بَنٛج > س: وانٛجیہَ] تجارتھ ۔ کارِ بار ۔ باپار ۔ اورِ یور مالک لین دین ۔

بَنٛج کرُن :۔ تجارت کرُن ۔ کارِ بار کرُن ۔ باپار کرُن ۔

بَنٛجَر :۔ [ن ۔ مؤل: بَنٛجَر > ہ: بنجر > س: وندھیا + دَھا] ۔ بیٚوٚٹھ زٔمین ۔ وأران زٔمین ۔ سو زٔمین یوسہِ نہٕ زانٛہہ واینہٕ آسہِ آمٕژ ۔ سو زٔمین یوسہِ نہٕ وانٛہنی لایق آسہِ ۔

بَنٛجَر پژاٹُن ، بَنٛجَر پژاٹٕنی :۔ ا ۔ بیٚوٚٹھ زٔمین پٹُن (واہُن) ۔ ۲ ۔ مُشکِل کام کرٕنی ۔ مُشکلن تَن دِنی ۔

بَنٛجَر تلُن ، بَنٛجَر ژٹُن :۔ بیٚوٚٹھ زٔمین لاگُن ۔

بَنٛجُن :۔ پیٚنٛز برٕنی ۔

بَنٛد ا:۔ [ن ۔ مؤل: بَنٛد > س: بَنٛدھ] ۔ اَنٛگ اُشناو ۔ بانٛدٕو ۔

بَنٛدٕ وول :۔ ا ۔ یُس وار یاہ اُشناو آسُن ۔ کُس کوٚیہِ دار ۔ ۲ ۔ بڈٕ تہٕ ناو دار خانداننُک کرٛانہِ بوٚڈ ۔

بَنٛدُت ، بَنٛدُتھ :۔ براٰدٕری ۔ رِشتہٕ ۔ رِشتہٕ دأری ۔ توٚلُق ۔ پانہٕ نیار ۔

بَنٛدُت کرُن :۔ پانہٕ نیار کرُن ۔ رِشتہٕ کرُن ۔

بَنٛدُتھ گژھُن :۔ رِشتہٕ سپدُن ۔ پانہٕ نیار گژھُن ۔

بَنٛد بانٛدٕو :۔ اُشناو ۔ رِشتہٕ دار ۔ یمن سٟتی اُشنأوی آسہِ ۔

بَنٛد ۲:۔ [ح ف: بَنٛد = س: بَنٛدھ] ۔ ا ۔ گَنٛڈِتھ ۔ ۲ ۔ دِتھ (دأر دروازٕ بیترِ) ۔ ۳ ۔ ڈٕٹھ (کتاب بیتر) ۔ ۴ ۔ رُکوومُت ۔ اَکہِ سۭے جایہِ روٹہٕ گومُت ۔ یہِ یا یُس نہٕ اورِ یور پکِتھ ہیکہِ ۔ ۵ ۔ قأدکوٚرمُت ۔ یُس قأد آسہِ تھوومُت ۔

بَنٛد بوتل :۔ بَنٛد ٹھانہٕ وانٛجی طاقتی مایہِ دار دوا بوتل ۔ پیٹیٚنٛٹ دوا بوتل ۔

بنٛد کرُن :۔ رُکاوُن ۔ ۲ ۔ (پیچ بیترِ) کسُن ۔ ۳ ۔ دِیُن (دروازٕ بیترِ) ۔ ۴ ۔ ڈٕٹھ تھوُن ۔ ۵ ۔ جیل لدُن ۔ ۶ ۔ لاچار کرُن ۔ آچھِ کرُن ۔ موٚحتاج کرُن ۔

بَنٛد گژھُن :۔ ا ۔ رُکُن ۔ روٹہٕ گژھُن ۔ اورِ یور نہٕ گژھتھ ہیکُن ۔ موکلن پایے نہٕ آسُن ۔ ۲ ۔ دِنہٕ یُن (دروازٕ دأر بیترِ) ۔ ۳ ۔ لاچار گژھُن ۔ حاجتھ نہٕ نیرِتھ ہیکُن ۔ آچھِ گژھُن ۔

بَنٛد گنٛڈٕنی :۔ کلابوت چھاونس منٛز پھیٚتی کرٕنی ۔

بَنٛد ۳:۔ [ن ۔ مؤل: بَنٛد > ف: ابنٛد] ۔ تان ۔ اَنٛگ ۔

جِسمُک کانٛہہ حِصہٕ۔ جوڑ۔

بٔنٛدٕ بٔنٛدٕ پھُٹ :۔ یِس ساری بٔنٛد پھُٹمٕتۍ آسن۔

بٔنٛدٕ بٔنٛدٕ دار :۔ سُہ کانٛہہ چیز بیٚترِ یتھ کُنہِ اَنٛگ کٔمی آسہِ نہٕ یا یتھ ساری تان مۄجوٗد آسن۔

بٔنٛدٕ بٔنٛدٕ کرُن :۔ بٔنٛدٕ بٔنٛدٕ کڈُن۔ تانہٕ تانہٕ کرُن۔ تان کڈٕنۍ۔

بٔنٛدٕ واٹھ :۔ سو جاے یێتہِ زٕ بٔنٛد واٹھ آسن کھوان۔ سو جاے یێتہِ نٔس دون حصن کُنۍ آسہِ گژھان۔

بٔنٛدٕ وول :۔ سُہ کانٛہہ چیز یتھ واریاہ جوڑ یا واٹھ آسن۔ وارہ ٹکرِ واٹِتھ بنومُت کانٛہہ اَکھ چیز۔

بٔنٛد ۴ :۔ [< :بٔنٛد = س:بٔنٛدھ]۔ رٕہَن گرِو۔

بٔنٛدٕ پرٛڑھ :۔ ترٛتھ صوٗرتھ آسنۍ یُتھ کانٛہہ ووزٕمس پرٛڑ۔ بازرٕچ پرتیتھ۔

بٔنٛدٕ پیٚٹھ (اَنُن) :۔ (بٔنٛد دَس بیٚترِ) موکلاوِتھ اَنُن۔

بٔنٛدٕر :۔ [ن۔ مۄل: بٔنٛدٕر > بٔنٛد ۴ + ک: اِر] بٔنٛدس پیٚٹھ ووزٕم دِنہٕ وول۔ بٔنٛد رٔٹن وول۔ سۄدٕر۔

بٔنٛدٕ کتھ :۔ پنہٕ جایہِ کتھ۔ سرِ کتھ۔ بۄرٕ وٕنٛس پیٚٹھ کانٛسہِ بوومُت سر۔

بٔنٛدٕ وَس (وَست) :۔ سُہ کانٛہہ چیز یُس رِگرِوتھو نہٕ آسہِ آمُت۔

بٔنٛدُک :۔ رِگرِوتھوومُت چیز بیٚترِ۔

بٔنٛد تھوٗن :۔ گرِوتھوٗن۔ رٕہَن تھوٗن۔

بٔنٛدٕ رَنٛد :۔ بٔنٛد وَنٛد۔ بٔنٛد بیٚترِ۔

بٔنٛد رَنٛد کرُن :۔ قرضہٕ بیٚترِ ٹٕلنہٕ باپتھ رِگرِوتھوٗن۔ اوٗرُک یورٕ گرِتھ ووزٕم ہیوٚن۔

بٔنٛد ۵ :۔ (پوٚت لۄوٗگ)۔ پلو بیٚترِ یا گٔہنہٕ یہٕ کُنہِ بٔنٛدس گنٛڈٕنہٕ یالاگنہٕ ییہِ۔ مِ: گلوبٔنٛد، کمربٔنٛد، حلقہٕ بٔنٛد۔

بٔنٛد ۶ :۔ [ن۔ مۄل: بٔنٛد < اَنٛگ: بَن (Gun)]۔ (ڈٔبل ژوچہِ ہٕنٛدۍ پاٹھۍ بنومُت) ژوچہِ وۄر۔

بٔنٛدَن ۱ :۔ [ن۔ مۄل: بٔنٛدَن < س: بٔنٛدھنَہ]۔ لحاظ۔ پاس۔ فرِض۔ لازِم۔

بٔنٛدَن پیوٚن :۔ کانٛسہِ کانٛہہ فرِض ادا کرُن پیوٚن۔ باوکرنہٕ باپتھ کانٛسہِ نِش گژھُن پیوٚن۔ مِ: مےٚ پیووتہٕ بٔنٛدَن تہٕ توے ووٗتُس ژیرِ۔

بٔنٛدَن گژھُن :۔ لحاظہٕ گژھُن۔ پاس گژھُن۔ فرِض زانُن۔

بٔنٛدَن ہیوٚن :۔ ۱۔ کانٛسہِ ہٕنٛدِ باپتھ کام مٔتہِ ہیٚنۍ۔ ۲۔ ہیرٕ ہیوٚن۔ رَفاقت کرٕنۍ۔

بٔنٛدَنہٕ وول :۔ ۱۔ یُس بٔنٛدَن ہوان آسہِ۔ ۲۔ یُسنٛد بٔنٛدَن آسہِ۔

بٔنٛدَن ۲ :۔ [ن۔ مۄل: بٔنٛدَن < س: بٔنٛدھنَہ]۔ گنٛڈ۔ آرِ گژھنہٕ۔

بٔنٛدٕ پیٚٹھ (اَنٛنۍ) :۔ نابالغ نوش (اَنٛنۍ)۔ (یِس ترٛگہٕ یا کسابہٕ بدلہٕ بٔنٛدۍ اَسۍ کلس گنٛڈان۔

بٔنٛدٕ :۔ [مۄل: بٔنٛد < ف: بٔنٛدہ]۔ غولام۔ نوکر۔ خدمت گذار۔ داس۔

بٔنٛدٕ چھُ بٔشر :۔ اِنسانس چھےٚ غلطی گژھٕونۍ۔

بَنڈِگی :- ا۔غولامی۔فرمانبرداری۔تابیداری۔ ۲۔سَلام۔ آداب بیترِ۔ ۳۔(ہزلہٕ پاٹھی) تولُق ژٕٹُن۔ م:سأنی چھے بَنڈِگی۔

بَنڈِگی کرِنی :- غولامی کرِنی۔فرمانبرداری تہٕ تابیداری کرِنی۔ ۲۔سلام کرِنی۔

بَندیز :- [ن۔مؤل: بند یز]۔مُرژِ وانگن شورتابہٕ۔ مسالہٕ تہٕ مَرژِ وانگن تیزی۔ ۲۔ سَخ بُندِش (کوٗٹھرِ، پنجرس یا قأدخانس منٛز) زورِ گنڈتھ۔

بَندیلہٕ :- [ن۔مؤل بندیل < س: بَندی]۔ژوٗرَن وُوٗرَن رٹتھ بنہٕ وول۔جیل خانٕہ۔بَند کرن وول۔

بَندیلہٕ تھوٗنی :- ژوٗرژٕتُل بیتر رَٹنہٕ باپتھ مُلاٗزِم تھوٗنی۔

بَند پاے :- لیٖترِ دَند سیوٗ دکرنُک سامانہٕ۔

بَند گاسہٕ :- بَندِ بَندِ اَلگ اَکہٕ گاسُک ناوٕیس مَکایہٕ گُلس ستہٕ ستہٕ چھُ وو پدان۔

بَند گوٗپی :- [م۔مؤل: بَند گوٗپی < ف: بَند+ہ/اُ: گوٗبھی]۔اَکھ ہاکہٕ ذاتھ ییمکہٕ وٕتھر پیوٗٹھس پیٹھ وُٹھتھ آسان چھِ۔

بَنڈ :- [ن۔مؤل: بَنڈ < اَنگ، بَنڈ (Bund)]۔ ا۔(گُنہٕ کولہٕ بیترِ ہُنٛد) سوٗتھ۔ ۲۔سرِینگرس اَندرو یتھِ وٕچھِنیٚ سونہٕ وارِ پیٹھ اُمیراکدل تام بٔتھی بٔتھی سوٗتھ۔

بَنڈار :- [ن۔مؤل: بَنڈار < س: بھانڈار]ا۔گوسأنی۔ سادتہٕ فُقیٖر بیترِ کھیاونُک چاونُک اِنتظام۔

۲۔چیزَن ہُنٛد اَمبار۔

بَنڈار کرُن :- گوسأنی تہٕ فُقیٖر بیترِ سومبرِتھ تم کھیاوِنی چاوِنی۔

بَنڈأری :- ا۔بَنڈارُک اِنتظام کرَن وول۔ ۲۔یَس بَنڈار حَوالہٕ آسہٕ۔ ۳۔وازِ۔

بَنڈیجہٕ :- [ن۔مؤل: بَندیج < اَنگ: بینڈیج (Bandage)]۔پٔٹ۔چھوٗکس یا پھٔٹنہٕ جایہٕ بجایہٕ بَچاوِ باپتھ گنڈُنک کپر لاٹھ یا پٔٹ۔

بَنسُری :- [م۔مؤل: بَنسُری < س: وَنٛشی]۔مورلی۔ وانیٚج نَے۔

بَنک :- [ن۔مؤل: بَنک < اَنگ: بینک (Bank)] روپیہٕ بیترِ جمع کرنُک خزانہٕ۔سُہ خزانہٕ ییتھ اَندر لوٗکن ہِنٛز یا سرکأری روپیہٕ بیترِ سوٗمبرأوِتھ تھوٗنہٕ چھےٚ یوان۔سُہ اَدارِ ییٚتہٕ دیارن ہُنٛد لین دین تہٕ ووزُم وورُد بیترِ چھُ سپدان ییٚیہٕ ییٚتہٕ سوٗ دَس پیٹھ دیا رٕنہٕ دِنہٕ یوان چھِ۔

بَنگ :- [ن۔مؤل: بَنگ < س: بھنگہٕ]۔ ا۔خرأبی گرِژھنی۔پھٔٹُن۔م: رَنگس بند گرِژھن۔ ۲۔آواز پھٔٹِنی۔آواز ژھوٕکنی۔کتھِ منٛز پھپھبر یا کجر بیترِ۔کتھ نہٕ صاف گرِژھنی۔

بنگال :- [ن۔مؤل: بنگال]۔یہٕ چھُ اَکھ علاقہٕ اَمیُک اَڈ چھُ ہندوستانک اَکھ پرٛدیش۔

بَنگا لُک :- بَنگٲلی۔بَنگالُک روزن وول۔

بَنٛگائی :- بَنٛگالُک ۔ بَنٛگالِین ہٕنٛز بۄلی ۔

بَنٛگالہٕ :- [ن ۔ مۄل: بَنٛگال > س: بھنک + آلیہ] لرِ پٮ۪ٹھ کُتیٖک لو کُٹ تہٕ ہوادار کمرٕ ۔ ڈالانہٕ ۔

بَنٛگہٕ :- [م ۔ مۄل: بَنٛگ > س: بھنٛگہٕ] ۔ اَکھ کُل، تمیُک پَن، ژٕن یا کاٹھ ییٚمکہِ چَنہٕ ستیٚ نشہِ چھُ کھسان ۔

بَنٛگہِ بوبُس :- ۱۔ آتَش بازِ ہُنٛد اَکھ قٕسم ۔ اَکھ بنگولہٕ یُس ہَوہَس منٛز ہیوٚ رلاٛئتھ پھاٹاونہٕ چھُ یوان ۔ ۲۔ ہتہٕ مَنن، یُس بُتھ لدِتھ بیٚہہ ۔

بَنٛگہِ بوڑ :- یُس بنگہٕ چتھ دُبنگہٕ آسہِ ۔

بَنٛگہٕ ٹرٛیُو :- بَنٛگہٕ تور ۔ بَنٛگہٕ پوش ۔

بَنٛگہٕ ٹوٗپ :- پھٔلی دار بنگہ پوش ۔

بَنٛگہِ ٹھوٗل :- ۱۔ بنگہِ ٹوٗپیُک اَکھ حِصہٕ ۔ ۲۔ آتَش بازِ ہُنٛد اَکھ قٕسم ۔ بنگولُک اکھ قٕسم ۔

بَنٛگہِ دیٖلہِ واٹھ :- تھوکہٕ جود ۔ اڈٕ لیٚچ کام ۔

بَنٛگہٕ دٕبو :- یُس جِنہٕ ہِنٛدی پأٹھی بنگہٕ آسہِ چوان ۔

بَنٛگہٕ دیٖوٗل :- بَنٛگہٕ دٕلیٖچ زٕٹھ تہٕ تٔنی ربل ۔

بَنٛگہٕ ڈار :- سوٚ زٔمین یَتھ بنگہٕ آسہِ بووان ۔

بَنٛگہِ ڈٕس :- ۱۔ بنگہٕ دٕ گنُک ژھوٹہٕ ۔ ۲۔ میٚژلوپُن ہیُو اِنسان ۔

بَنٛگہِ رز :- بنگہٕ دٕبل وُٹھتھ بناوٕمژ رز ۔

بَنٛگہٕ رَس :- بنگہِ شیٖر ۔ نشہِ کھارٕ وُن اکھ عارٕق یُس بنگہِ ؤتھرس دٕ گتھ بناونہٕ چھُ یوان ۔

بَنٛگہِ ژٕرگرٕٹھنی :- رنگس منٛز بنگ گرٕٹھن ۔ بےٚ مزٕگی گرٕٹھنی ۔

بَنٛگہِ شیٖر :- بنگہٕ پوشن دٕ گتھ کوٚڈمُت شیٖر ۔

بَنٛگہٕ شوٗد :- یُس بَنٛگہٕ نشس لور آسہِ ۔ یُس بنگہٕ چَنٛگ عادتھ آسہِ ۔

بَنٛگہِ مَنٛزی نژُن، بنگہٕ أنٛدری نژُن :- ۱۔ بٔلی زوٗژٕنُن ۔ سوکأم کرٕنی یَتھ نہٕ کانٛہہ پھَل نیرِ ۔ (گریرسن) ۲۔ اَثرنہٕ گرٕٹھن ۔ کِچہٕ کِچہٕ نہٕ گرٕٹھن ۔

بَنٛگہٕ تُلنی :- ۱۔ (ل ۔ م) بَنٛگہٕ ژٕٹتھ نٔنی ۔ ۲۔ کُنہِ چیزس نہٕ کوٚش زٕ روُن ۔ پتھ کُن نہٕ دٕہ تہٕ تھوُن ۔

بَنٛگہٕ چتھ :- ییٚمی بنگہٕ چیمژ آسہِ تہٕ دٕپتھ گومغزو ڈوٗلمُت ۔ یَس نہٕ حبس تہٕ ہوش برابر آسہِ ۔

بَنٛگہِ دِنی :- ۱۔ بنگہٕ چأوِتھ نشہِ کھارُن ۔ ۲۔ میٚژ خبر ہِنٛی، میٚژنوٗن دِین ۔ مۄلہٕ مونٛجہٕ گالُن ۔

بَنٛگہٕ گالنی :- پھَش پھَش دِتھ یاوٕشیٖر ستیٚ بنگہٕ کُملاوٕنی ۔ پوٗرٕ پأٹھی تباہ کرُن ۔ کُنہِ لایق نہٕ تھوُن ۔ مۄلہٕ مونٛجہٕ گالُن ۔

بَنٛگہِ وُڈاوٕنی :- سأری ہے فان کرُن ۔ سوٗرے کینٛہہ ہتھ ژٕلُن تہٕ وأران کرُن ۔ پتھ کُن نہٕ رٕژھ تہٕ تھوٕنی ۔

بَنٛگہٕ ووٕٹھنی :- سوٗرے خرٕچ گرٕٹھن ۔ سوٗرے موکلن ۔ پتھ کُن نہٕ کہنی روزُن ۔

بَنٛگہٕ یار :- یَس ستیٚ رٕلتھ بنگہٕ ییہٕ چَنہٕ ۔

بَنٛگہٕ یارز :- بنگین ہٕنٛز دوستی ۔ بنگہٕ چَنہٕ والین ہُنٛد

اکھٲ کِس ئستی یارانہٕ۔

بنگر ، بنٛگر :- ا۔ بنگہٕ کِنٛن وول۔ ۲۔ یُس بنگہٕ لور آسہِ۔ یُس بنگہٕ آسہِ چوان۔ ۳۔ بنگریٛنی۔

بنگولہٕ :- اَکہِ آتش بازِ ہُند ناو۔

بوا :- [ن۔ مؤل: بوٗ > س: بھو] سمسار۔ زَگتھ۔

بوٗسَر۔ بوٗساگر :- سمسارٕ رِپی سمٔندر۔ سمسار (یِیمہِ اپورتر ن واتہِ)۔

بوٗن ا :- [ن۔ مؤل: بوٗن > بھونہ]۔ لر۔ منٛدور۔

بوٗن سوٗمبراٗون :- گرِ کی سبٹھاہ چیز سوٗمبراوٕنی۔ گرِچ ساگرے سوٗمبراوٕنی۔

بوٗن ۲ :- [ن۔ مؤل: بوٗن > س: بھونہَ] کٔشیرِ منٛز اَکہِ مشہور جایہِ ہُند ناو یتھ مٔتٛن تہِ وَنان چھِ، اَتہِ چھُ ہیٛنٛدٕ بن ہُنٛد اکھ مشہوٗر تیٖرتھ۔

بوٗاسیر :- [م۔ مؤل: بوٗاسیر > ع: بواسیر > بسر]۔ اَکہِ بمارِ ہُند ناو یتھ منٛز کینٛژَن صوٗرتَن منٛز مٲدانس ئستی رتھ چھُ پکان۔

بوٗاسیر لد :- ا۔ یُس بواسیر آسہِ۔ یُس بواسیرِ ہُند دود آسہِ۔ ۲۔ خوشکیٛژ لد۔

بوٗاٗنی :- [م۔ مؤل: بوٗاٗنی > س: بھواٗنی]۔ دیوی۔ اَکِس دیوی ہُند ناو۔

بوٗ روز :- [ن۔ مؤل: بوٗرُز > س: بھو+رُج]۔ بیٛیہ تہِ بیٛیہ ژٔنس پنٛنگ روٗگ۔ آواگمنگ پدٕتھ۔

بوٗسوٗ دُر :- وُچھو "بوٗسَر"۔

بَہَل :- [م۔ مؤل: بَہل]۔ کوٗہس کھسَن وٲلی سٕنٛز ڈکھرِ نِچ ہکم یا ڈٕنٛڈٕ۔

بَہا ، باہ :- [ن۔ مؤل: بَہا > س: واشپر] گرٕ گہِ وِنس تہٕ تِس چیٛزس بیترِ یُس دِ ہیٛوٕ ہ ووتھان چھُ۔

بَہا دِین :- کانٛہہ چیز گرٕ کہِ نٲوِتھ پانس یا کُنہِ بَنٛدس تمیٛگ بہاواتناوُن۔

بَہا کھیوٗن :- بَہاہ ئستی کُنہِ چیزٕک پلٹُن۔

بَہالد :- یتھ بَہا آسہِ لوٗگمُت۔ یہِ کینٛژھا بَہا لگنہٕ پلٹیومُت آسہِ۔

بَہالگُن :- بَہاہ ئستی خراب گرٕژھن، کھوٗٹھ گرٕژھن یا پلٹُن۔

بَہاوَن :- ا۔ پانٛس بَہا دیُن۔ بہاشراں کرُن۔ وُشناوُن۔ گرِم کرُن۔ (کھنہٕ چیز بیترِ)۔

بَہایُن :- پپُن۔ بہس تھونہٕ ئستی پپُن۔

بَہا ٹھانہٕ :- [ن۔ مؤل: بَہا ٹھانہٕ > س: واشپہَ + سٕتٔنبھنہٕ] (ل۔م)۔ بَہاس ٹھانہٕ۔ لیوب تھوٗپ۔ اَپز میٛز وُرُن تزاوُن۔

بَہا ٹھانہٕ روزُن :- لیٛوب تھوٗپ روزُن۔ وُرُن روزُن۔ ہر پردس منٛز روزُن۔

بَہا ٹھانہٕ گژھن :- لیٛوب تھوٗپ وٕتھتھ گژھن۔ وُرُن وٕتھتھ گژھن۔ وُرُن نہٕ روزُن۔ ننہر گژھن۔

بَہار :- [ن۔ مؤل: بَہار > ف: بَہار۔ پہلوی : دَہر] سوٗنتھ۔ سوٗنتہٕ کال۔

بَہارس کیُت :- سوٚنتہٕ کالہٕ۔ سوٚنتُس کیُت۔

بَہارُک :- سوٚنتُک۔

بہار چھاوُن :- ا۔ بہارُک لُطف تُلُن۔ ۲۔ جوٲنی ہُند لُطف تُلُن۔ ۳۔ (شُر بن ہِندِ دٟسی) سوکھ پڑاوُن۔ راحتھ لَبُن۔

بَہاریُن :- سوٚنتھ یُن۔ سوٚنتہٕ کال واتُن۔ (کُل کوٚٹ بیترِ) پھولُن۔ زُواژُن۔ بجا گرٛھُن۔ نوٚن تہٕ پھولُن۔

بٕہاری :- بہارُک۔ سوٚنتُک۔ سوٚنتہٕ چالہٕ

بَہاژ ، بَہَژ :- [م۔ مؤل: بَہاژ/بَہَژ <س: وَہِترہ] ژھیٚپہٕ پَتھ کٔرِتھی مال سارنچ اَکھ بُڈ تہٕ کھٕج ناو۔

بَہاژِہاںز :- بہاژِ چلاوَن وول۔ بہاژِ وول۔

بَہاکھ، بہکھ :- [م۔ مؤل: بہک]۔ کٔہی پوٚت وَن۔ پوٚت وَن بیٚتہٕ پٔہلی گُپن تہٕ تیٚرن گاسہٕ کھیاوَنہٕ نوان چھہٕ۔ نیٚور۔ نٔے۔

بَہاکھِ کھسُن :- پوٚت وَن کھسُن۔ چارواین تہٕ تیٚرن بیترِ نظر دِنہٕ پوٚت وَن کھسُن۔

بَہاگنی :- [م۔ مؤل: بَہاگن <س: دٕۄادش + گنہٕ] پڑون اَکھ سِکہٕ ییمیُک قیمت اَٹھ ہارٕ اوس۔

بَہاگنیٚن :- سہٕ پڑون سِکہٕ یُس بَہا گنہٕ لوان اوس۔

بَہاگوٚن :- [ن۔ مؤل: بہاگن <س: دٕۄادشہ+ گنہ] بہہ لٹہِ اِکہٕ وَٹہٕ کٔرِتھ۔ بہہ پھرِ گوٚن کٔرِتھ۔ بہہ لٹہِ کانہہ مبقدار یا راد۔

بَہانہٕ :- [ن۔ مؤل: بَیان <ف: بہانہ]۔ حیلہٕ۔ ہیتھ۔

بَہانہٕ باز :- بَہانہٕ ژھالڈَن وول۔ بَہانہٕ گوٚر۔ حیلہٕ گوٚر۔

بہانہٕ کرُن :- حیلہٕ کرُن۔ ہیتھ کرُن۔

بَہانہٕ گوٚر :- ہیتہٕ گوٚر۔ حیلہٕ گوٚر۔ یُس ہیتَن زاگہٕ۔ یَس ہیتھ رٹنُک عادتھ آسہٕ۔

بَہہ لگُن :- دانہٕ گوٚبن منز یا تھپربن منز کینٛہہ دۄہ روزنس وَنان۔

بَہلرِ :- [ن۔ مؤل: بَہلر <اَنگ: بوٗایلَر (Boiler)] (کُنہٕ کارخانُک یا مشینہٕ بیترِ ہُند) بہا (بَہہ یادِ ترٛاوُنُک نور۔ کُنہِ کارخانس منز آب گرٛکہٕ ناوِنُک بوٗ ڈڈرٛم۔

بَہلہ پایہ :- یُس اَکس بیٚۓ ہِندِ کھوتہٕ تھزرس یا جان حالتس منز آسہِ۔ تھدِ پایہ۔

بَہلولُن جَنٛدٕ :- ا۔ خرقہٕ۔ دَرویٖشی ہُند نشانہٕ۔ ۲۔ کینٛہہ نہٕ آسُن۔

بیاتھ :- [م۔ مؤل: بیات <ع: بیعت] پیرِ سٕنٛزِ کتھِ بیترِ پیٚٹھ پکنُک وادٕ۔

بَیاتھ دِنی :- ا۔ مُرید بناوُن۔ ۲۔ سبق پرُن۔ ٹکی نٔصیٖحژ کرنہٕ۔ پرنہٕ ہیٚن۔

بیاتھ وَنی :- پٔتن مُرید زاَنتھ کانٛسہِ ہبد ایتھ دِنی۔

بیاض :- [م۔ مؤل: بیاض <ع: بیاض]۔ ا۔ سو لوکُٹ کتاب یتھ منز یادٕ ؤترِ باپتھ شار۔ بیترِ دَرج آسَن۔ نوٹ بُک۔ ۲۔ عِلمِ رَملہٕ چو

شُر ہوشکلومنزٕ اَکِہ شکلِہ ہُنٛد ناو۔

بَیال:- وُچھِو ''بیالہٕ''۔

بیالہٕ:- ہِتی بوج۔

بیان:- [ن۔ مؤل: بیان < ع: بیان < بین]۔ یہِ کینٛژھہ ہازبانٕی یا لیکھتھ وَننہٕ یِیہِ۔

بیان کرُن:- وَنُن۔ حال بوزٕ ناوُن۔

بَیانکھ:- [مؤل: بیانک < س: بھیانکہ]۔ خوفناکھ۔ خطرناک۔ ہأبتھ ناکھ۔ یہِ وُچھنہٕ کھوژُن یِیہِ۔

بَیہِ ا بَے:- [ن۔ مؤل: بَے < س: بھَیَہ] خوف۔ بیم۔ ڈَر۔ ترٛاس۔

بَیَس تَل تھَوُن:- کھوژٕ نأوِتھ کانٛہہ پنٕہٕ نِس اَتھَس منٛز رَٹُن۔ بیمَس تَل تھَوُن۔

بَیَس تَل روزُن:- کھوژِتھ روزُن۔ خوفس تَل روزُن۔

بَیہِ تھَوُن:- (کانٛسہ) خوف تھَوُن۔ بیم تھَوُن۔

بَیہِ دِین:- کھوژٕ ناوُن۔ ترٛہرٕ ناوُن۔

بَیہِ روٗس:- بےٚ خوف، یُس نہٕ کھوژِ۔ نِڈَر۔

بَیہِ روزُن:- بیم روزُن۔ ڈَر روزُن۔ خوف روزُن۔ کھوٗژِ تھی روزُن۔ خوف کھٔنہٕ پتہٕ تُتھی حالس منٛز روزُن۔ بَیہِ ژھٹھ۔ بَیہِ ہِتی ژھٹھ پھیرِتھ گژھنی۔ وَہمہٕ گژھُن۔ پھرٛٹھ گژھُن۔

بَیہِ سوٚت:- بَیہِ سان۔ خوفناکھ۔ یہِ وُچھنہٕ کھوٗژی زِ۔

بَیہِ کاسُن:- بیم ژٕلراوُن۔ خوف دوٗر کرُن۔ کھوژُن کڈُن۔

بَیہِ کھیوٚن:- کھوژُن۔ خوف کھیوٚن۔ روب ہیوٚن۔ بیم رَٹُن۔ ترٛاس کھیوٚن۔

بَیہِ وِیوٚت:- کھوٗژمُت، یَس کُنٛیگ سٕخ بیم آسہِ۔ ترٛہریومُت۔

بَیہِ ہَرٛشَر:- بَیہِ موٚت آسُن۔ خوف زَدٕ آسُن۔ سو حالَتھ یوس بَے پیٛنہٕ گژھان چھےٚ۔

بَیہِ ہاوُن:- کھوژٕ ناوُن بیم تھَوُن۔ خوفہٕ ہِتی ژٕ مراوُن۔

بَیہِ ہوٚت:- کھوٗژمُت۔ خوفہٕ ہِتی۔ ژَمیوٗمُت۔ خوف زَد۔

بَیہِ ۲:- [ن۔ مؤل: بَے < س: بھَیَہ]۔ (زارس منٛز) شَرٕط۔ داو۔

بأتل:- (ہار بیترِ) یوسہٕ بأتھ دِوان آسہِ

بَیہِ بہُن، بَے بہُن:- شرٕط لگاوُن۔

بَیہِ ۳:- [ن۔ مؤل: بَیہِ < ع: بیع]۔ ۱۔ (جاداد) کِنُن۔ ۲۔ بیعہ نامہٕ۔

بَیہِ نامہٕ (بیعہ نامہٕ):- تَحریریُس کانٛہہ چیز کِنَن وِزِ ہینہٕ وول تہٕ کِنَن وول پانہٕ وأنی چھُ کران۔ قبالہٕ۔

با

با ۱:- [< ک: بایہ < س: بھرٛاترِ]۔ 'بایہِ' لفظُک ژھوٚٹ، مِ: ہتہٕ با، کیٛا با = ہتہٕ بایہِ، کیٛا بایہِ۔

با ۲:- [<ف: با] سان۔ یہِ چھُ اَکھ بروٗنٛہہ لوٚگ، مِ: بااَدب، باشان بیترِ۔

بااثر:- رٕژ سوخہٕ وول۔

باأدب :- أدبہٕ وول ۔ یَس أدب آسہِ ۔ تمیٖز دار، تمیٖزٕ سان ۔ زِچھر ۔

کٕنٛسر :- زانٛن وول ۔

باخودا :- خودایہِ سُنٛد قسم ۔

بارٔ سوٗخ :- اَثرٕ رٔ سوٗخہٕ وول ۔ یَس کٲنٛسہِ مٲلِس بیتِر تام زان یا چلنٕ آسہِ ۔

باقٲعدِ، باقایدہ :- ا۔ یِتھٕ پٲٹھی پَزِ ۔ یہِ ضابطہٕ آسہِ ۔ ۲۔ پۄرٕ پٲٹھی ۔ جان پٲٹھی ۔ ٹھیکھ پٲٹھی ۔ قٲیدٕ موٗجوٗب ۔ گٔنڈی تی پٲٹھی ۔

باب :- [ن ۔ موٗل : باب < ع : باب] ۔ کِتابہِ ہُنٛد کانٛہہ اَکھ حِصہٕ ۔

باٗنٛز :- [م ۔ موٗل : بابَن] ۔ یہِ چھُ اَکھ پۄت لۄگ ۔ مِ : بُرقہٕ باٗنٛز ۔ باے زٕنٛی ۔

بابِی :- [م ۔ موٗل : بابِی < ہ : بھابِی < س : بھرٛاتر + ف : بی بی لفظُک ژھۄٹ] ۔ بٲے کاٗکنٛز ۔ بٲے ہٕنٛز زنانہٕ ۔

بابہٕ :- [ن ۔ موٗل : باب < ف : بابا / < پراکرت : بَپّہٕ] بَب ۔ مول ۔ (کُنہِ کُنہِ) بُڈ ی بَب ۔ گرُک زیٹھ ۔ رِتِس تہٕ دَرویش انسانس تہٕ ونان ۔

بابوٗ :- [ن ۔ مول : بابوٗ < س : دَیتا یا وَپسر] ۔ بوب ۔ یَز تہٕ سان بَنٛگالِس ونان ۔

بابوٗنہٕ، بوبوٗنہٕ :- [ن ۔ موٗل : بابوٗن / بوبون] ۔ اَکھ بوٗٹی ۔ اَکہِ پوشک ناو ۔

بانٛتھر، باپتھر :- [ن ۔ موٗل : بانٛتھر < ک : باہ + پۄتھر < س : بھرٛاترِ + پُترَہ] بٲے سُنٛد نیٚچو ۔

باپتھ :- [ف : بابَت) ۔ موکھ ۔ پُرٛژھی ۔ خٲطرٕ ۔ سَببہٕ ۔

باپتھ نوش :- [< ک : باپۄتھر + نوش < س : بھرٛاترِ + پترہ + سَنُشا] باپتھر ہٕنٛز کولے ۔ بٲے ہٕنٛدِس نیٚچوی ہٕنٛز آشنٕ ۔

باپار :- [ن ۔ موٗل : باپار < س : دیٛاپارَ] ۔ ا۔ تجارتھ بیتِر ۔ کارٕ بار ۔ ۲۔ وَرتاو ۔ مِ : فقیٖر باپار، چٲرٕ باپار بیتِر ۔

باپٲری :- بۄڈ تاجِر یَس تجارتُک سٹھاہ کارٕ بار آسہِ ۔

باتہِ :- [م ۔ موٗل : بات < س : بھاتہِ] ۔ ا۔ شوٗبہِ ۔ پَزِ ۔ مِ، یہِ باتہِ نہٕ ۔ ۲۔ عَقلہِ مَنٛز ۔ زانٛنی مَنٛز ۔

باتہِ اَنُن :- گاشس اَندراَنُن ۔ (ورگہٕ) وہرٛ ھناوُن ۔ فِکرِ تارُن ۔ ہاوُن ۔

باتہِ کھسُن :- پۄرٕ پٲٹھی درٛینٛٹھی یُن ۔ نٔز پٲٹھی بوزنہٕ یُن ۔ ٹارِ کھسُن ۔ فِکرِ کھسُن، أچھ تٔلی یُن ۔

باتہِ یُن :- باتہِ کھسُن ۔

باتھ :- [م ۔ موٗل : بات < س : وارتا] ۔ ا۔ کتھ ۔ ۲۔ مامِلہٕ ۔ مِ، یہِ کوسہٕ باتھ چھےٚ ۔ ۳۔ وَتھ تدبیٖر ۔

باتھ نہٕ آسٕنٕ :- ا۔ سَوالے نہٕ پٲدٕ سپدُن ۔ کتھے نہٕ آسٕنٕ ۔ ۲۔ وار نہٕ آسُن ۔ وبستار نہٕ آسُن ۔ پکن پاے نہٕ آسُن ۔

باٹٕر :- [ن ۔ موٗل : باٹر < س : وَرتِکا (م، ہ : بٹیر)]

(وُپھوُن) اَکھ جاناوار۔

باٹُر اَتھِ لگُن :- باٹُر اَتھس منز یُن۔ بڈ تھپھا اَتھِ لگُنی۔ تیُتھ کانٛہہ یا کینٛہہ اَتھس منز یُن ییٚمہِ ستی بوٚڈ مطلب انیرِ۔

باٹُر پیوٚن:- تیٚمی نہٕ برٛتھے آسہِ تِی لبُن۔ دارِ کنی اَنزُن۔

باٹُر ہیوٚہ:- جان۔ خوش شکل۔ خوش ڈول۔

باٹھ ۱:- [ن۔ مؤل: باٹھ]۔ ۱۔ یہ کینٛژھا گُلس ٹھلتھ آسہِ دژامُت۔ ۲۔ گنٛڈی زنٛڈ۔ گنٛڈی دوپھ (گریرِسن)۔

باٹھ ۲:- [ن۔ مؤل: باٹھ < س: بھٹَّ (مُ،ہ: بھاٹ)] راژ یا راجہٕ ہندی گون گوٚن وول (یہ اوس راژس نیٚنٛدرِ روٗژ ناوٕنہٕ باپتھ تسُند بجر گوٚان)۔

باٹھِ بابے:- ۱۔ یوسہٕ راژ ہندی گون اُس گوٚان۔ ۲۔ باٹھِ ہنٛز کولے۔

باٹھ بٹُل:- وَدَن تانٛتھ۔ وَدَن پاتھر (یتھ کنی، باٹھ، نیٚنٛدرِ روٗتھوٗنے اُسی راژ ہندی گون گوٚن وِزلاگان)۔

باٹھ بٹُل لگُنی:- وَدَن وان لگُن۔ بارکہٕ باکھ گژھنی۔

باٹھ لاگُن:- وَدن وان لاگُن۔ ٹنگہِ دِنہٕ۔

باٹھ دُہرُن:- ودان وان ٹلُن۔ یتھ کنی وَدُن زنتہٕ کانٛسہِ لوٚیُمت آسہِ۔

باٹِھل:- باٹھِ سُند کار۔ باٹھگی۔ بڈہن موٗہنوٗہن ہندی گون گوٚنچ کام۔

(داندِ) باٹھ ۳:- ۱۔ اَکھ گرُک اَکھ داند تہٕ بیٚیہ گرُک بیاکھ داند یکہِ وَٹہِ وایِنس ونان۔ ۲۔ بوج کرُن۔ پائیل کرِنی۔ ۳۔ داندِ وول یُس داندس لدِتھ بور آسہِ ساران۔ (گریرِسن)۔ ۴۔ بژ یٹھ۔ چور۔ داندِ بژ اٹھ تہٕ چھِ ونان۔

باج:- [ن۔ مؤل: باج < ف: باج]۔ زِ ج۔ خراج۔ تم دیا ریم حاکمس کُن پنُن تارِنی۔ ٹیکس۔

باجہِ وول:- ۱۔ یُس باج تاران یا دِوان آسہِ۔ یُس باج دِنس قابل آسہِ۔ ۲۔ سُہ چیز ییٚترِ یتھ پیٚٹھ باج دیُن کھسہِ۔

باجدار:- ۱۔ یُس باج دِیہِ۔ ۲۔ یتھ پیٚٹھ باج ہیٚنہٕ ییہِ۔

باج لگُن:- باج دیُن پیوٚن۔ (تسُند یُس نہٕ بروٗنٛہہ دِوان آسہِ ہے)۔ زِ ج کھسُنی (تتھ چیزس ییٚترِ پیٚٹھ یتھ نہٕ بروٗنٛہہ اُس)۔ ٹیکس لگُن۔

باجہِ:- [ن۔ مؤل: باج < س: وادیہٗ]۔ اَکھ ساز۔ اَکہِ سازُک ناو۔

باجہِ وول:- باجہِ وایَن وول۔ باجہِ کَنَن وول۔

باجر ۱:- [م۔ مؤل: باجر < پنجابی: بجری < ؟س: بھج] نچ نچ روٗڈی۔

باجر ۲:- [م۔ مؤل: باجر < س: واجہَ + ر۔ (مُ،ہ: باجرا) اَکہِ قسمُک اَناج۔

باءجر:- [م۔ مؤل: باجر]۔ چھاَر۔ بانٛبر۔ جلدی۔ ژلہِ لار

باءجر پاوِنی:- چھاَر ژھنی۔ بانٛبر ژھنی۔

باجر پینز :- چھاٗر پینز ۔ باثبر پینز ۔

باجرِ لَد :- یُس باثبرِ منز آسہِ ۔ باثبرِ لَد ۔ یُس چھاٗر آسہِ ۔ یُس سخ جلدی منز آسہِ ۔

باچہ بٔٹھ :- [ن ۔ مۆل: باچہِ بَٹ < س: بھاشا + بھٹّہ یا داچّیہ + بھٹّہ] ۔ سُہ برٛہمن یُس ترٛتھس پٔٹھ پوٗزاتہٕ شرٛاد پاٗ تھ ہاوناوُس لگان آسہِ ۔ پنٛڈٕ ۔ مِ ۔ باچہِ بٔٹھ باے ۔

باچہِ بٔٹنز :- باچہِ بٔٹھ سنٛز زنانہٕ یا گرٛواجنی ۔ تسنٛز زنانہٕ یُس ترٛتھس پٔٹھ شرٛادپاٗ تھ آسہِ کرناوان ۔

باچہ بٔٹھ تون :- باچہِ بٔھگی ۔ باچہِ بٔٹھ باپار ۔

باچہِ بٔٹھ دۆر :- باچہِ بٔٹن ہنٛز جماتھ ۔ پنٛڈٕ دۆر ۔

باچہِ بٔٹِل :- باچہِ بٔٹھ سُند کار ۔

باچھ :- ۱ ۔ پٔھواَرِس نِش ماٗیِچ کھنٛڈرن گرِتھ فہرِس ۔
۲ ۔ سو کتاب یَتھ پٔٹھ ماٗلیہ چھُ لیکھتھ آسان ۔
۳ ۔ ڈالباچھِ = نمبردارس نِش ماٗلیُک فہرس ۔

باد :- [ن ۔ مۆل: باد < ف: باد = س: داتہٕ] ۔ ۱ ۔ ہُوا ۔ ۲ ۔ ژٕٹھ ۔

بادِ صَبا :- [ن ۔ مۆل: بادصبا < ف: باد + ع: صَبا] ۔ صُبحک ہوا ۔

باد نسیم :- [ن ۔ مۆل: بادِ نسیم < ف: باد + ع: نسیم] سۆت سۆت تہٕ خوش کرُن ہوا ۔

باڈِ لَد :- یُس باڈِ بماٗری آسہِ ۔ ژٕٹِل (ورگہٕ) شکس لد ۔ گاٗنز لد ۔ باد پکُن ۔ ہوا پکنٕچ بماٗری ۔

ژٕٹھ ترٛاوٕنی ۔

باد پینز :- ہوا پکنُک رۆگ پیوٚن ۔ ژٕٹھٕ ترٛاوُنک رۆگ کرُن ۔

باد چھکنز :- ۱ ۔ ٹرٛونز ۔ ترٛٹھ کٔتھ وٕنز یوسہٕ نہٕ وسیہ ۔
۲ ۔ اَپزٕ ے تھکہٕ ناوُن ۔

باٗدی ہتھ :- ہوا پکنُک رۆگ ۔ ژٕٹھٕ پکنُک رۆگ ۔

بادَم ۔ بادام :- [ن ۔ مۆل: بادَم / بادام < ف: بادام = س: واتام] اَکھ کٔنٛجہِ دارمیوٕ ۔

بادَم پھُلَے :- بادام کُلَن اَژنہِ سوٚنتہٕ پھۆلہِ متی پوش ۔

بادَم گوٗج :- ۱ ۔ بادامُک سُہ حِصہٕ یُس کٔنڈٕ پھُٹرِتھ اَمہِ أندرٕ کڈان چھِ ۔ ۲ ۔ جان گرِچ کوٗر ۔ خانہٕ ماٗج کوٗر ۔ موٗلِچ کوٗر ۔

بادَم واٗر :- ۱ ۔ سُہ باغ یا واٗر یَتھ بادَم کُلی رُوِتھ آسَن ۔ ۲ ۔ پَربتھ کِس دامنَس تَل اَکہِ بادَم باغُک ناو (شہرٕ کی لوٗکھ چھِ توٗت بادَم پھُلے چھاونہِ گژھان)

بادام ٹیوٚک :- بادام شکلِہ ٹیوٚک ۔

بادام شیر :- آب ترٛاٗوِتھ گٔھتھ تہٕ ژیٚٹِھ بادامہٕ ۔

باداٗمی :- ۱ ۔ بادام رَنگہٕ ۔ بادام رَنگس پٔٹھ ۔
۲ ۔ بادام شکلِہ ۔ مِ ، باداٗمی چشمہٕ ۔

باڈ وور :- [ن ۔ مۆل: باڈِ وار < ف: باد] ۔ ۱ ۔ اَزرُن ۔ کاٗنسہِ ہِنٛدِ بجرٕ دزُن ۔ بیٚ سُند بجر نہٕ زٕرِتھ ۂکُن ۔ ۲ ۔ باڈِ بماٗری ۔

بإدوورپیۆن :- (یہ چھُ ووٚہو) بإد ہمأری پیٚنٛز۔

بإدوور کرُن :- حسد ستی کانٛہہ زالُن۔

بإدوور گژھن :- اَزرۄن ییٚن۔ یینٛہ سُند بَجر نہٕ زرِتھ ہیکن۔ ییٚنٛہ سِند دَزُن۔

بإد وور ووتھُن :- اَزرۄن ییٚن۔ حسد گژھن۔ زرِتھ نہٕ ہیکُن۔

بادُن ا، بڑادُن :- [ن۔ مۆل: باد < ک: باد، بڑاد + اُن < س: وَردھ] زِرولدُن۔ نکھس کھسُن۔ اَتس کھسُن۔ اَگادِکرُن۔ تیزُن۔

بإدناوُن، بڑادِناوُن :- نکھس کھارِناوُن۔ زِرولدناوُن۔ اَگادِکرناوُن۔ تیزراوُن۔

بادُن ۲ :- [س: بادھَنَم] اِزادیُن۔ گشٹ دیُن۔ مِ، سدأے بۆدُم یہِ کوہ دِیہہ (لل دید)۔

بادشاہ، بادشاہ :- [ن۔ مۆل: بادشاہ < ف: بادشاہ < پادشاہ] سُلطان۔ مُلکُک راز۔

بادشأہی :- رازِ سی۔ بادشاہ سُند ہیُو بَجر۔

بادشأہی وَتھ :- شأہی سَرَک۔ شأہی وَتھ۔ سو وَتھ یَتھ پأرِ بادشاہ ہِنٛز سوأری نیران آسہِ۔

باڈُو :- [ن۔ مۆل: باڈ < ک: باڈ < بَڈ < س: وَردھ] بَجر۔ تھَزر۔ کاڈ۔

باڈواژُن :- (انسان سُند) کمپے کالس منز تھدُن تہٕ بڈُن۔ گُلن کٹن ہُند تھدُن تہٕ پھبُن۔

باڈودار :- سبٹھاہ کھۄل تہٕ بۆڈ (بانہٕ بیترِ) سبٹھاہ کھجَر تہٕ زیٚچھر (پلو بیترِ) واریاہ جایہ پیٹھ پھلِتھ (گُل کوٚٹ بیترِ)

باڈوینُن :- کھجَر یا تھزر بتھرُکا وَٹھ بَنُن (تھمس یا ژیٚنس بیترِ)۔

باڈی :- [م۔ مۆل: باڈی < اَنگ: باڈِس (Bodice] وَچھِ وُلین۔ وَچھ بَند۔

باڑ :- ا۔ بار بَرداری ہِنٛز کرایہِ۔ ۲۔ ویرِ ٹکرَن ہُند سۄ جنگلہٕ یُس روٗٹ کرنہٕ خأطرِ بَناونہٕ چھِ یوان۔

بارا :- [ن۔ مۆل: بار < س: بھارہ = ف: بار]۔ وَزَن۔ بور۔ گوبر۔ وَزنہٕ کَنہِ تیوٗت یوٗت تُلِتھ ہیکی زِ۔ مِ، ووٗنہٕ بار بیترِ۔

بارِوول :- یَس یا یَتھ پیٹھ سبٹھاہ گوبر آسہِ۔ یَس یا یَتھ پیٹھ واریاہ بور آسہِ۔

بادپیٚنٛز :- کانٛسہِ ہنٛدی پاپھ پیٚنٛز۔ گوناہ پیٚنٛز۔

باردار :- ا۔ بُرژ زنانہٕ۔ گوبہٕ کھور زنانہٕ۔ دُجانہٕ۔ ۲۔ گۆب۔ سۆن (انسان)۔

باردار گژھن :- گۆب گژھن۔ پیٹھ بور پیۆن۔ ذِمہٕ داری بَڈنی۔

بار ژھُنُن :- کانٛہہ مُشکل کام بیترِ پُشرنی۔ یہِ نہٕ یَس تگہِ تَس تی مَٹہِ تھوُن۔

بار ہیۆن :- ذِمہٕ داری پیٚنٛز۔ مَٹہِ ہیۆن۔ پانس پیٹھ ہیۆن۔

بار ۲ :- [ف: بار < ژَند: وار = س: وارہ] لٹھ۔ پھِر۔

موقع۪ہ۔وِز۔وأری۔

بارہ بار:-وِزوِزِ۔وَقتہٕ وقتہٕ۔گرگرِ۔بیٚیہٕ تہٕ بیٚیہٕ۔

بارَو:-[ن۔مؤل:بارَو<پڑاکرت:بڑٕ بڑٕ+س:وارہ] بِداد۔کأنسہِ ہنٛدِ ظُلمچ شکایتھ۔فٔریاد۔

بارَودِنۍ:-بِداد دِنۍ۔بیٚیس نِش شکایتھ کرٕنۍ۔ بیٚیس فٔریاد کرُن۔بیٚیس نِش دیٚن پُشن۔

بارَودیٚن:-کُنیٚک وہٕری وہٕری وۄتھُن۔مِ:ژۄٚر تہٕ مارٕچھِ بارَودوان۔

بارَولگُن:-شور وۄتھنہٕ کِنٛز ھانڈ ولگُن۔

بارَون اَژُن:-بِداد س پیٚٹھ واتُن۔فٔریاد تہٕ فٔریاد کرٕنۍ۔شکایژ پیٚٹھ شکایتھ کرٕنۍ۔اَڈ رآڈ کرٕنۍ ہیٚنٛز۔وَنِس کھٔسُن۔

بارَون لگُن:-ا۔شکایژن تہٕ اِلزامن ہُنٛد نِشانہٕ بنُن۔۲۔بَدرَدوَنہٕ نِس پیٚٹھ واتُن۔

بارٕ ا:-[ن۔مؤل:بار]۔تۄملُک اَکھ قسم یُس پہاڑی تہٕ گٔنٛجہِ علاقن منٛز ووپداونہٕ چھُ یِوان۔

بارٕ ۲:-[ن۔مؤل:بار<پڑاکرت:بارَ<س:بَدَر]۔ اکہِ مۄک ناو یُس پہاڑی علاقن منٛز خوددرَو گٔنٛڈی دوپھَن نیران چھُ۔

بارٕ تھُر:-اکہِ گٔنٛڈی دوپھُک ناو۔

بارٕ دوپھ:-بارٕ گُلبن ہُنٛد زَنٛڈ۔

بارٕ زال:-بارٕ دوپھوٕ ستی بُرتھ جاے۔سو جاے یێتہٕ واریاہ بارٕ دوپھ آسَن۔

بارٕ کوٚنٛڈ:-بارٕ گُلیٚک تیز تہٕ زیوٚٹھ کوٚنٛڈ۔

بارٕ ۳:-[س:بھار(مُ،ہ:بھاری]سمجھاوٕ ب۔ واریاہ وَزنی۔وَزن دار۔

بارٕ پیٚوُن:-کانٛہہ کام بیترٕ پیٚٹھ پیٚنٛز۔

بارٕ ۴:-[ن۔مؤل:بار<س:بھر اشٹر(مُ،ہ:بھاڑ)] بَربُزی گٔنٛج۔

بارٕ تُھن:-(ل۔م)بَربُزی گٔج تھٔنٛز۔ا۔پیٚٹِس پیٚٹھ واتُن۔لاچأری ہنٛز حالتھ گژھنۍ۔

بارٕ ۵:-[ن۔مؤل:بار<ف:بار/س:بھار]۔ا۔یوٚڈ (مۄہنیو)یُزتہٕ وول۔اسیر۔مِ،یوٚڈ بارٕ۔ ۲۔باڈووول۔

بارٕنۍ:-[س:بھراترٕ+بھگنی]۔بیٚنہٕ بأے۔

بارٕنۍ تون:-بارٕنۍن ہُنٛد اکھأکِس ستی ماے محبتھ تہٕ ورتاو بیترٕ۔تِتھے ماے محبتھ تہٕ وَرتاو بیترٕ یُتھ پانہٕ وأنۍ بارٕنۍن آسان چھُ۔

بارتنگ:-پیٚتھرس ستی ستی کھٔسہٕ وِنہٕ اکہِ زَنٛڈُک ناو۔

بارخوداے:-[<ع:بار+ف:خُدا]۔بۄڈ خوداے۔ خوداتالا(خُداتعالیٰ)۔

باردانہٕ:-[ن۔مؤل:باردان<ف:باردانہ]۔سو بُہری،ٹھیلہٕ یا پیٚٹۍ یتھ منٛز کانٛہہ بور آسہٕ تہٕ ییمیٚک وَزن تولنہٕ وِزِ ژٔٹنہٕ ییہ۔

بارگاہ:-[م۔مؤل:بارگاہ<ف:بارگاہ]۔ا۔خودایہِ سٕنٛدِس حۄضوٗرَس منٛز۔۲۔کأنسہِ بُزرگ یا ؤلی

ہِندِس ہوٗضوٗرس منز۔ ۳۔اکہِ قِسمُک خَتمِ شریف۔

۴۔موٗسیقی ہِندِ سوٗر رؤ ڈک اکھ قِسم۔

بارسس اُنُن:- بوٗڈ بَناوُن۔ بجر دِین۔ مالامال کرُن۔

بارسس آمُت:- کھوٗ تمُت۔ بوٗڈ موٗ ہنیوٗ بنیو مُت۔

بارسس یُن:- مالامال گژھن۔ بوٗڈ بَنُن۔ تھزر پراوُن۔

باز ا:- [ن۔موٗل: باز < ف: باز]۔ ا۔ واپس۔ پوٗت پھیرِتھ۔ ۲۔ بیِیہِ۔ دُبارِ۔

باز بَرآمد:- [ف: باز برآمد] غأر حاضری۔ کُنہِ مُقدِس یگ طَرفی گژھتھ سہٕ بیِیہِ چلاوُن۔ مُقدِمہِ یکطرفی رَد کرِنی۔ کانہہ مِثل کُنہِ دفترس منز دأخلہٕ دَفتر گژھتھ بیِیہِ واپس کڑنی۔

باز پھیرُن ا:- پوٗت پھیرُن۔

بازیافت (کرُن):- [ف: بازیافت]۔ روومُت لبُن۔

باز دِین ا:- دُبارِ نہ کرِنُک واد کرُن۔ پوٗت ہیوٗن۔

باز ۲:- [ن۔موٗل: باز < ف: باز] (زار کِندِنس منز) اکھ وأری، داو۔

باز پیوٗن:- باز سیوٗد گژھن۔ باز پھر وَژنیرن۔ باز زیُن۔ تاس پیوٗن۔ سیر گژھن۔ بأتھ پیوٗن۔

باز پھیرُن ۲:- باز پانس کُن یِن۔ داوِیُن۔

باز یُن ۲:- (کِندِنس) وأری یِنی۔ داویُن۔

(پوختہٕ) باز:- زارس منز سہٕ باز یَتھ منز ژہنی زِ۔ پھر ڈژ باز۔

(خام) باز:- زارس منز سہٕ باز یَتھ منز ہأری زِ۔ پھیٖشِل باز۔

باز ۳:- [ف: باز]۔ اکھ پوٗت لوٗگ۔ م: کوتر باز۔

بازَر:- [ن۔موٗل: بازر < ف: بازار]۔ سوٗ جاے یتہِ وارِ یاہ وان آسَن۔

بازر اَژُن:- وانہِ وانہِ پھیرِنچ تہٕ فوٗضوٗل دِیار وُڑاوِنچ چکھ اَژنی۔

بازر ژاٗنُن:- بازرُک پٔشی کہ ژاٗنُن۔ چیز بیترِ موٗلی ہنس پتھ دِیار روٗ ڈراوِنچ چکھ ژاٗنی۔

بازرُو چھن:- (بازرس منز) کُنہِ چیزُک موٗل سَر کرُن۔ کُنہِ چیزس بازرُک قیمتھ وُچھتھ موٗل گنڈُن۔

بازِری:- یَتھ یایُس بازرس ستی توٗلُق آسہِ۔ یہِ کینژھا عام پأٹھی بازرِ ہِنُن آسہِ۔ موٗموٗلی۔ عام۔ یَتھ یایُس خاص کانہہ اہمیت آسہِ نہٕ۔ وُسی پایہِ۔ بوٗنی مہِ دَرجُک۔

بازِری جوش:- ئلِر تاو۔

بازر بنگہِ:- [م۔موٗل: بازربنگ < س: واج + ر + بھَنگہ]۔ ا۔ اکہِ قِسمُک اَناج۔ ۲۔ گاسُک اکھ قِسم یُس دوٗہَن لگان چھُ، یہِ گاسہٕ چھِنہِ چاروأے کھوٗان۔

باز پرُس:- [ن۔موٗل: باز پرُس < ف: باز پرُس]۔ پرژھ گأر۔ تفتیش۔ جواب طلبی۔ پرُخاش۔

باس ۱:- [ن۔ مۆل: باس < س: بھاس]۔ اِحساس۔ ژَینُن۔

باسہٕ نُن:- یہ نہٕ دڑینٹھی آسہِ یوان تہٕ دریٖنٹھی اَنُن۔

باسناوُن۔ اِحساس دیُن۔ ژیٖنہٕ ناوُن۔ باسہٕ وُن۔ بوزنہٕ یِوُن۔ یہ دریٖنٹھی ہیٚکہِ یِتھ۔ یہ نوٚن آسہِ۔ یہ پڑ و کھُٹ آسہِ۔

باسُن:- ۱۔ موٚحسوٗس سپدُن۔ بوزنہٕ یُن۔ نظرِ ہیٚوٚ ہ گرُھن۔ ژینُن۔ ۲۔ بروٚنٹ گرُھن۔

باس دیُن:- ژیٖنہٕ وُنی دِنی۔ اِشارٕ دیُن۔ حِس دیُن۔

باسناوُن:- دریٖنٹھی اَنُن۔ فِکرِ تارُن۔ ژیٖنہٕ ناوُن۔

باس ۲:- بہکھ۔

باسکر:- [ن۔ مۆل: باسکر < س: بھاسکرہ]۔ سِرٕ یہِ۔ اَفتابہٕ۔

باسمتھ:- [م۔ مۆل: باسمت < ہ: باسمتی < باس= خوشبوٗ]۔ اَکھ زٲوِج داں ذاتھ ییمیُک توٚمُل سَفید، زایُن تہٕ مُشکدار آسان چھُ۔

باسمتی:- باسمتھ ذٲژھُنڈ۔

باسمتی گور:- اَکھ لو کٕٹ تہٕ سفید گاٗری ذاتھ۔

باش:- [ن۔ مۆل: باش < س: بھاشا]۔ بوز شوٗژ۔ وُطیرٕ۔ تمیز۔ وٚقوف۔

باشہٕ روٗس:- بےٚ بوش۔ یَس نہٕ کانہہ گاٹہٕ آسہِ۔ یَس نہٕ بوزٕ شوٗژ آسہِ۔

باشہِ وول:- یَس بوزٕ شوٗژ آسہِ۔ یَس جان وُطیرٕ آسہِ۔

باش تھوٗن:- طرٖیقہٕ ہیٚچھناوُن۔ سُلیقہٕ دیُن۔ گاٹہٕ دیُن۔ وٚتھ بیٚٹھ ہیٚچھناوِنی۔

باشنٕد:- [مۆل: باشنٕد < ف: باشندہ] کُنہِ جایہِ مُستقِل پٲٹھی روزن وول۔ بَسکین۔

باشا:- [م۔ مۆل: باشا < س: بھاشا]۔ زبان۔ زیو۔ بۆلی۔

باشہِ ۱:- [م۔ مۆل: باش < س: بھاشا] شُری سُند بول بوش۔ گٔلی سِنز کتھ۔

باشہِ کرنہِ:- شُری سُند کتھ کرنہِ ہیوٚن۔ بول بوش کرُن۔

باشُن:- کتھ باتھ کرنہِ۔ لفظ بولنِی۔ ۲۔ گنزرُن۔ زانُن۔ مانُن۔ دَپُن۔ م: تمی کوٚرُس مول باشتھ سیٚٹھا ہ یِزتھ۔ ۳۔ زیوٚ کڈُن (خاص کٔرِتھ کُنہِ ریٖتھ، شرٕ ادس بیترِ پیٚٹھ)۔

بٲشرن:- کتھہِ کرنہِ ہیٚچھناوُن۔

باشہِ کرناوُن:- بولُن ہیٚچھناوُن (شُر بیترٕ)۔

بوشمُت:- نیٚبرِ کَنی وٚونمت۔ زیوٚ کوٚڈمُت (خاص کٔرِتھ کُنہِ کرٕ ے یا یہِ شرٕ ادس پٲٹھس بیترِ پیٚٹھ)

باشہِ ۲:- پٲز۔ پہر۔ وارِیُل۔

باضابطہٕ:- ۱۔ باقایٖد۔ حسابہٕ حسابہٕ۔ ۲۔ پۆرٕ سلیح سامانہٕ گنڈِتھ۔ پکھ پیٚٹھرٕ تھ۔ پۆرٕ تیٲری کٔرِتھ۔ بابوٚنٕد بَس۔

باضے:- [مۆل: باضے < ع: بعض] کُنہِ کُنہِ ساتہٕ۔ کُنہِ کُنہِ وقتہٕ۔ مُنزِ مُنزِ۔

باغ:- [ن۔ مۆل: باغ < ف: باغ] وٲر (پوشہِ گُلبن

تہٕ موٗگلمن ہنٛز)۔

باغہٕ پَر:- اَکھ لوٗکٹ تہٕ خوشوٗن کُل یُس باغس منٛز کھسان چھُ۔ وُچھوٗبُر 'تہٕ۔

باغہٕ بوٗمبُر:- ا۔ سو بوٗمبر ذاتھ یوسہٕ صِرف باغہٕ پوشَن ہُند ویٚزٕتلان چھےٚ۔ ۲۔ زنانہٕ موٚت۔

باغہٕ دأر:- باغہٕ طرٕچ دأر۔ لرِ ہنٛز سو دأر یوسہٕ باغَس کُن آسہِ۔

باغہٕ موے:- لوکُٹ موکُٹ باغ۔

باغہٕ وول:- باغُک مألِک۔ یُسنٛد باغ آسہِ۔ یَس باغ آسہِ۔

باغُک:- سُہ یا تہِ یَتھ باغس سٟتؠ واٹھ آسہِ۔ تہِ کینٛژھا باغَس منٛز ووپدیوٗمُت آسہِ۔

باغوان:- باغ لاگن وول۔ یُس باغ لاگہِ۔ باغَس رٲچھ کرَن وول۔

باغوأنٕل:- باغوانہٕ سُند کار۔

بافتہٕ:- [ن۔ موٗل: بافتہٕ <ف: بافتہ]۔ سُہ کپُر یَتھ اَکھ لرٕ سٟتھرٕ تہٕ بیا کھ پوٹ آسہِ۔

باقےٕ:- [ن۔ موٗل: باقؠ <ع: باقی] پتھ کُن روٗدمُت۔ پتھ کُن تھووُمت۔ ہُریوٗمُت۔ ہُریمانہٕ۔

باقؠ تھاوُن:- ا۔ سورٕ ے نہٕ ہورُن۔ اَڈٕہَن ہور نَے تھاوٕنؠ۔ ۲۔ پتھ کُن کڈُن۔ ہُریمانہٕ کڈُن۔ پتھ پٔتھ تھوٗن۔

باقؠ دار:- سُہ یَس نِش پتھ کُن روزِ۔ دارَن وول۔ یَس ماملہٕ یا قَرٕض ہورنَے آسہِ۔

باقؠ روزُن:- ا۔ سأری سٟےٚ نہٕ نکھہٕ وٚتھ گژھن تہٕ اَڈٕہَن پتھ کُن روزِنؠ۔ ۲۔ پتھ کُن نیرُن۔ پتھ کُن بچُن۔ ہُریمانہٕ نیرُن۔ ہُرُن۔

باکھ:- [م۔ موٗل: باک <س: بھَشں ?] وَدَن کرٕکھ۔

باکھ ٹُلتھ تھاوٕنؠ:- وَدُن بند کرُن۔ ماتمس اَندر دوٗہدِش وَدُن بنٛد کرُن۔

باکھ ترٛاوٕنؠ:- بڈٕ وَدُن ہیوٗن۔ بڈٕ بڈٕ وَدَن کرٕکہٕ دِنہٕ۔ (خاصکر تھ کأنسہٕ ہنٛدِس مَرنَس پٔتھ)۔

باکھ تھوٕنؠ:- ماتمُک وَدُن تہٕ رِوُن بند کرُن۔ وَدنَس ژھٹن دیُن۔

باکھِ چیکھ، باکھ چیکھ، باکھ چیکھ دِنؠ:- وَدَن کرٕکھ دِنؠ۔ (یُتھ لوٗکن رَحم یِیہِ)۔

باکھ ژھٹٕنؠ:- دوٚکھٕ سٟتؠ، دَم گژھنہٕ کِنؠ یاوُتارٕ کِنؠ یاوُتارٕ پِنہٕ پتہٕ وَدَن کرٕکھ نیرِتھ ژٕلنؠ۔

باکھ لایٕنؠ:- زٕ پٔتھ وَدَن کرٕکھ دِنؠ۔

باکل:- وَدٕوُن۔ یُس گرٕ گرٕ باکہٕ ژھٹہِ۔ یُس گرِ تہٕ گرٕ وَدِ۔

باکہٕ وَدُن:- بڈٕ بڈٕ سبٹھاہ کرٕکہٕ دِنہٕ۔ بڈٕ بڈٕ وَدن وان لاگُن۔

باکہٕ باکھ:- وَدٕ وَدِ۔ وَدَن وان (افسوٗس ظأہر کرنہٕ موکھ)۔

باکہِ بُتھ:- یَس دِیہ وُن بُتھ آسہِ۔ یَس دِیہ وُن ڈُبکہِ آسہِ۔ یُس وَدِوُن بچور رہِیُو آسہِ۔

باگہِ بُکُر:- بۄتیمار۔ یَس بُتھس دِیہ وِنی دژہہ آسہِ۔

باکہِ برأر:- وَدوِنی۔ بومہِ لِدنی۔

بکہِ بڑور:- یُس پرٛتھ ساتہِ وَدَن وان آسہِ لاگان یُس زیرٕ ستی وَدِ۔ وَدِوُن شُر۔

باکۆل:- ا۔ بۆڈ اَستھ پیشِن پیٹھ وَدَن وان لاگُن وول۔ ۲۔ وَدِوُن شُر۔

باکھنُن:- [ن۔مۆل: باکھُن] وولُن۔ باکھنیومُت۔ وولیومُت۔

باگ:- [ن۔مۆل: باگ <س: بھاگہ]۔ ا۔ بوگ۔ حِصہِ۔ چھل۔ ۲۔ جایہِ ہُند کانہہ خاص حِصہِ۔ م: اَنز باگ، منز باگ بیترِ۔

باگے۔ باگنے:- حِصہِ بٹأے۔ حِصہِ کرِنی۔

باگے بوزِنی:- باگنے بوزِنی۔ بأگراونس منز بوزِ شوژِ سان پکُن۔

باگے نیرِنی، باگنے نیرِنی:- پۆرِ حِصہِ نیرِنی۔ برکتھ نیرِنی۔

باگہِ ہار:- گرٛزُ ہُند کانہہ حِصہِ۔ م: ژور ہارِ گوہتہِ منز ژور حِصہِ (یہِ چھُ خاص کٔرِتھ وراشتھ بأگراونس منز وَننہِ یوان)۔

باگ دیُن:- بأگراوُن تقسیم کرُن۔ بأگی کرِنی۔ حِصہِ بٹأے کرِنی۔ پھالوُن۔

باگنیہِ دار:- یَتھ پۆرِ حِصہِ گژھن۔ یہِ سارِنے پوشہِ۔ یَتھ باگے نیرِ۔

باءگنی:- [م۔مۆل: باءگنی <س: بھاگ+ک: اِنی]۔ حِصہِ پأٹھی۔

باءگنیُن:- (ل۔م) حِصس کھَسُن (کولیہ ہُند) نیتھری یُن (زَنہ ہُند)۔

باگی:- [ن۔مۆل: باگی <س: بھاگیہ]۔ نصیبہِ۔ خوش قِسمتی۔

باگہِ بۆرُت:- ا۔ ویٛوٹھ پۆٹھ (خاص کٔرِتھ انسان)۔ ۲۔ بارِگوان۔ آسَن بَسَن وول۔ اوسۆدِ حال۔

باگہِ بۆڈ:- قِسمتہِ وول۔ بختہِ بۆڈ۔ ڈُبکہِ بۆڈ۔ گذارِ وول۔ پاپرجا۔

باگہِ وان:- بختہِ بۆڈ۔ قِسمتہِ وول۔ خوش قِسمتھ۔ اوسۆدِ حال۔ گذارِ وول۔ بجاتہِ پاپرجا۔

باگہِ وأنی:- خوش قِسمتی۔ بختہِ۔ بجر۔ خوشحألی۔ پاپرجأیی۔

باگہِ ہیٛوُن:- بدقِسمتھ۔ بدنصیب۔ کھوٹھ قِسمتھ۔

باگوتھ (بھاگوت):- [ن۔مۆل: باگوت <س: بھاگوتہ]۔ اکھ پورانک ناو۔ اَتھ منز چھےٚ بگوانہٕ سُندِ بن اَوتارَن ہنٛز کتھ لیکھتھ خاص کٔرِتھ کرٛشنہِ اوتارِچ کتھ۔

بال ا:- [ن۔مۆل: بال]۔ ا۔ کوٚہ۔ پہاڑ۔ سنگر۔ ۲۔ بۆٹھ (ڈری یا وُک) م: ناورٹھ بال۔

بالہٕ بالہٕ:- کۆہَو پێٹھِ کۆہَو کنہِ۔ (وَرگہٕ) جنگلی وَتو۔

بالہٕ پێٹھک:- کۆہ ہتپنا لیٖگ۔ یَتھ کۆہ تپتہٕ اٖس ہتی واتھ آسہِ۔ یۆت نظر واتہِ نہٕ۔ یِہ نہٕ لَبنہٕ ییِہ۔ یِہ یا یُس نہٕ آسی یا چھُپی۔

بال بچھ:- بۆٹھ کُن (وَرگہٕ) مۆحفوٗظ۔

بال بچھ لگُن:- ییر وِنی ناوہٕ آسنہٕ۔ کُنہِ ٹھکانس لگُن۔ بجا گژھن۔

بال بچھ لاگُن:- مۆحفوٗظ جایہ واتناوُن۔ تۆتَتھ واتناون ییٚتہِ تَتھ نہٕ کانْہہ خطرٕ آسہِ۔ بجا کرُن۔ کُنہِ ٹھکانس واتناوُن۔

بال پێٹھ ہاوُن:- دۆر ژٕلتھ نبٕٹھ ہاوُن۔ ژھپھ دِتھ ریٖکہٕ تھوُن۔

بال تل ہاوُن:- (ل۔م) بُتھِ بون کُن ہاوُن۔ ورگہٕ) پے تھوَنے ہێرِ ہێرِ ژٕلُن۔

بال تھوُن:- (ناوبیترٕ) بُتھس ہتی گنڈِتھ تھوِنی۔ ناو بۆٹھ رَٹنی۔ بُتھ تھوِنی۔

بال رَٹُن:- ا۔ ناوبیترٕ بۆٹھ رَٹنی۔ ۲۔ تَتھہ کُنی رَٹُن ہتھہ کُنی نہٕ ژٕلتھ ہیٚکہِ۔ بۆنْہہ کنہِ لیکہِ لبکھ تہٕ تھوکہِ تھوکھ لاینی۔

بال روزُن:- اَنْد روزُن۔ اَنْد ہیٚوٚن۔ اَلگ روزُن۔ بێنبر ہاوُن۔ دٲخل نہٕ دیُن۔

بٲلی باٲلی:- ا۔ بالہٕ داٖمنی داٖمنی۔ ڈٕری یا وٕ بُٹھی بُٹھی۔ ڈٕریاوٕ ڈٕنڈی ڈٕنڈی۔ اَنْدی اَنْدی۔ نیٚبرِ نیٚبرِ۔ زیچھ وَتہٕ۔ ۲۔ کۆہو تہٕ وٲران جاتو کنی۔

بٲلی بٲلی پھیرُن:- بٲلی جایہ جایہ پھیرُن۔ آوارٕ گردی کرٕنی۔ بٲلی ہۆت یۆت گژھن۔ زیچھ وَتہٕ منڈٕ نہٕ۔

بٲلی تھوُن:- ا۔ ناوبیترٕ بُٹھس کُن تھوِنی۔ ۲۔ ژۆرِ پاٹھی ژٕلُن۔ پرٕژھنے ژٕلُن۔

بٲلی رَٹُن:- ناوبیترٕ بُٹھی بُٹھی پکناوِنی۔

بٲلی وَتھ:- کۆہ وَتھ۔ سو وَتھ بیترٕ یوٚس کۆہہ منزی آسہِ یا کۆہہ کنی آسہِ۔ ڈٕریاوٕ بُٹھی بُٹھی۔

بال۲:- [ن۔مۆل: بال <س: بالہَ]۔ شُر۔ بال بچہٕ شُری کُٹ۔ شُری بٲژ۔ عَیال۔

بال۳:- [م۔مۆل: بال <س: بالا] اَنْہرش کۆر۔ بالغ گژھِنی۔ یوٚس شُر ہوٚڈٕ جھُٹ آسہِ۔

بال۴:- [ن۔مۆل: بال <س: بھالہَ] ڈکہٕ۔

بالہٕ ژٕنڈر:- یَس ڈکس پێٹھ زوٗن چھےٚ۔ ڈکس پێٹھ زوٗن آسَن وول تہٕ دٕپتھ گوگنہٕتھ۔

بال موکھ ہاوُن:- ڈکہٕ بُتھ ہاوُن۔ (ورگہٕ) دَرشُن دیُن۔

بال۵:- [م۔مۆل: بال <اَنگ: بۆال (Ball) فُٹ بال۔ پێنڈ (یَتھ شُری بیترٕ گنڈان چھِ)۔

بالا۱:- [م۔مۆل: بالا <س: بالا]۔ ا۔ اَکِس دیوی ہُند ناو۔ ۲۔ کۆر۔

بالا۲:- [<ف: بالا] ہێرِ۔ پێٹھ کنہٕ۔

بالابالا:۔ہیٚری ہیٚری۔پیٚٹھی پیٚٹھی۔لوٗکٕٹ حاٗ کم منٛزٕ تراوٗتھ۔

بالاشین:۔تھز رَس بہَن وول۔ پیٹھ کنہٕ بہن وول۔یَزتہٕ وول۔

بالاۓ طاق:۔ا۔طاقس پیٹھ۔۲۔(ورگہٕ) تُلتھ تھوٗومُت،ترٛ وومُت۔منسوومُت بیترِ۔

بالاڈر:۔[م۔موٗل: بالا دَر <ہ: بارادری <س: دوٗا دَشہِ + دوٗارِکا]۔ژوٗپارِ بَرے بَرگرِتھ اوٗک پوٗرٕ ہوادار ڈَبہٕ ڈالانہٕ۔

بالاۓی:۔[ف: بالاۓی]۔ا۔پیٚٹھی وانٛی۔۲۔سوٗد۔بیاز۔

بالہٕ ا:۔[ن۔موٗل: بال <س: بالہَ]۔ ا۔ لوکٕٹ۔ ۲۔کوٗٹ۔ ۳۔آختہٕ کوٗرمُت۔گُرگُبن بیترِ۔

بالہٕ پان:۔لو کچار۔یاوُن۔

بالہٕ داند:۔آختہٕ کوٗرمُت داند۔خصی کوٗرمُت داند۔

بالہٕ ژیر:۔ ژیر ہُند اکھ قسم۔اکہِ قسمُک موٗ۔

بالہٕ کٹھ:۔خصی کٹھ۔سہٕ کٹھ یُس آختہٕ آسہِ کرنہٕ آمُت۔

بالہٕ یار:۔لو کچارُک یار۔ٹوٗٹھ یار (خاص کرِتھ زنانہٕ ہُند)۔

بالہٕ ۲:۔[ن۔موٗل: بال]۔واز (گرٛ یرسن)۔

بالہٕ ۳:۔[ن۔موٗل: بال <س: بھلّہ]نیز۔بَلَم۔

بالہٕ ۴:۔[ن۔موٗل: بال <ہ: بالا] کنٛن ترٛاونک اکھ وول ہیٚوٗ ہ وَس۔اکہِ قسمُک کنہٕ وول۔

بالہٕ وُن:۔گاڈٕ تلنی

بالُک:۔[ن۔موٗل: بالک <س: بالکہ]۔کوٗٹ۔لڑکہٕ۔

بالغ:۔[موٗل: بالغ <ع: بالغ]بوٚڈ۔ نیترَس لایق۔ ووتمُت۔

بالٹین:۔[ن۔موٗل: بالٹین <ہ/اُ: بالٹی]۔آب بیترِ سارنہٕ باپتھ اکھ گلہِ کھوٗل تھَپہٕ دارٹینٛو بانہٕ۔

بام:۔[ن۔موٗل: بام <ف: بام]۔پَش۔

بامہٕ زَنگ:۔پَشَن تلہٕ گنٛج کاچھٕ (یتھ پیٹھ پش چھُ آسان)۔ ۲۔ پَش دِنہٕ وِزِ رُت شوٗگوٗن زانٛتھ یہِ کینٛژ ھاپرَن فقیرن تہٕ ڈِسکن چھانَن دِنہٕ چھُ یوان۔

بام تارُن:۔بام دِیُن۔پَش دِیُن۔ پَش ترٛا وُن۔پَشس مَرمَتھ کرُن۔

بام دِیُن:۔پَش دِیُن۔پَش ترٛاوُن۔

بامی پٕٹ:۔پَشِچ کانہہ اکھ پٕٹ۔پَشہٕ باپتھ پٕٹ۔

بامی چھوکھ:۔پتھرَس پیٹھ ہار چھکِتھ زار گنٛڈنک اکھ طریقہٕ۔تھدِ پیٹھ ہار باتھ ترٛاوُن۔

بامَل:۔[<ف: با+ع: عمل]۔عملہِ منٛز۔

بامَل یُن:۔ا۔ پوٗرٕ سپدُن۔ کام بیترِ پوٗرٕ سپدٕنی۔ ۲۔مقصدس مُرادَس واتُن۔

بامُن:۔[ن۔موٗل: بامُن]۔(کلس نوٚسرِ زواژنہٕ) زامُت کوٗٹ۔

بامُن یُن:۔بامَن پھٹُن۔ بامُن نیرُن۔ کوٗٹ زیوٗن (ہوٚ کھمتس یاۓ دِمتس کلس بیترِ)۔

بان ا: -[ن۔ مۆل: بان <س: بانَہ]۔ تیر، اَکھ جنگی ہتھیار۔

بان ۲: -[<س: وان]۔ اَکھ پۆت لوٗگ۔ م: رَتھ بان۔ (رَتھ چَلاوَن وول) بیترِ۔

بان ۳: -[ن۔ مۆل: بان <س: بھانہ]۔ سِری یہ۔ اَفتابہٕ۔ م: بان گوٚل تۍ پرٛکاش آوزٕنۍ، (لل دید)۔

بانہٕ ماس: -سُہ ہُر یمانہٕ رَبتھ یُس پرٛتھ ترٛییہٕ وِہری اَکِس وٕرِ یَس منٛز بَہہ رِتہٕ علاوٕ آسان چھُ۔ بانہٕ ماس گو سِرِی یہٕ سُنٛد رَبتھ۔

بانہٕ ماسی: -یِم ہُر یمانہٕ رِتہٕ کہٕ وٕرِی یہٕ یا مَلہٕ ماسَس کیٛت سِری یہٕ ہِنٛدِ رِتہٕ چَو ریٚڑو موٗجوٗب پکان آسَن۔

بانہٕ موس: -بانہٕ ماسک۔ بانہٕ ماسی۔

بانہٕ ا: -[ن۔ مۆل: بان <س: بھانڈ یا بھاجَنہٕ] میٚژِ ہُنٛد یا پیٖیہٕ کُنہِ داتگ بنومُت کانٛہہ چیٖز یتھ منٛز یا یَتھ پیٹھ کینٛہہ تھونہٕ ییہٕ۔ مثلن۔ ٹۆر۔ کھوس۔ تھال۔ لیٚج۔ گلاسہٕ بیترِ)

بانَس بانَس ژھَس گژھُن: -(ورگہٕ پاٹھی) باژَن بانہٕ وانٛی بتھی لاگے گژھنی۔ ٹھوسہٕ ٹھوس وۄتھنۍ۔

بانہٕ بٔتھ: -بانہٕ وانہٕ۔ بانہٕ بیترِ۔

بانہٕ باہہٕ: -بنٛد بانٛکی گمہٕ (اَسہٕ یتی چھِ چیٖز بیترِ بگران)

بانہٕ بٔہ: -بانہٕ ژوگے۔

بانہٕ بٔہ اُنُن: -ژوکہٕ کھارُن (بَنٛد بانَس منٛز تھٲوِتھ) بگراوُن۔

بانہٕ بٔہ یُن: -ژوکہٕ کھسُن۔ (بَنٛد بانَس منٛز تھٲوِتھ) بگرُن۔

بانہٕ پھُٹنی: -بانہٕ نہٕ لگہٕ ہارروزٕنی۔ بانَن کھنٛجہٕ گژھنہٕ۔

بانہٕ پھُٹراونی: -شرارتہٕ وِزِ چیٖز بُرتھ دِنی۔ سَخ شرارتھ کھسُن۔

بانہٕ ترٛز: -اَکھ اَکِس پیٹھ تھٲوِتھ وارِیاہ بانہٕ۔

بانہٕ تھُرنی: -(کرٛالہٕ سُنٛد) ژٕھرَس پیٹھ میٚژِ دوٗگلس بانہٕ بناوٕنی۔

بانہٕ ٹھاسنی: -زورٕ سان بانہٕ پتھر لاینی۔ بانہٕ بُرتھ دِنی۔ ژٕکھِ منٛز کرٛکہٕ نادلاگُن۔ شرارتھ ہاوُن۔ لڑایہ کرنہٕ۔

بانہٕ کانڈُر: -اَنٛدی اَنٛدی مۆرِ گنٛڈِتھ تہٕ میٚژِ لٲگِتھ اَکھ بوٚڑ بانہٕ یتھ منٛز چیٖز تھَوان چھِ (یہ چھُ اَکثر چوکس منٛز یہ تھَونہٕ یوان)۔ بانہٕ وانہٕ تھونٛک لوپُن۔

بانہٕ کُٹھ: -سُہ کمرٕ یتھ منٛز بانہٕ بٔتھ، کھینہٕ چیٖنکی چیٖز تہٕ اَکار بکارِ یِن پھَل پھوٚل سوٚمبرِتھ کرِتھ تھَوان چھِ۔

بانہٕ کونٛڈ: -سُہ بوٚڈ توٚنٛدرٕ ہیٖوٕ یتھ منٛز کرٛال میٚژِ ہِنٛدی بانہٕ بیان یا پوختہٕ بناوان چھُ۔

بانہٕ کھٲر: -گرٕک بار۔ گرٕ پکناونک بار۔

بانہٕ کھأر۔ پھٹرٕنی :- ناد آری نٔی گرژھنہٕ کٔنی نیٚبر یم ہاوباوتر اۭوِتھ ژھنُن۔

بانہٕ کھوٚت :- بانہٕ بَٹھ تھونٛچ ژوٗر جاے۔ بانہٕ بَٹھ تھوٚنچ لوکُٹ تہٕ تنگ کوٗٹھر۔

بانہٕ گرِتھ :- بانٛچ شٕکل۔ بانٛچ بناوٕٹھ۔

بانہٕ گوٚر :- ا۔ بانہٕ بَناوَن وول۔ یُس بانہٕ گرِ۔ ۲۔ بانہٕ کٔنَن وول۔

بانہٕ مَنٛڈُل :- چوکس منز سو جاے یَتھ منز بانہٕ وأہرِتھ آسَن۔

بانہٕ وول :- ا۔ کرٛال۔ ۲۔ یُس بانہٕ بیترِ کنان یا کرٛایہ پیٹھ دِوان آسہِ۔

بانہٕ ہَن :- لوکُٹ بانہٕ۔ سُہ بانہٕ یُس نہٕ زیادٕ بوٚڈ آسہِ۔

بانہٕ ییٚٹ :- بانہٕ سارنُک کرٛنٛڈ۔

بانہٕ ۲ :- [ن۔ مؤل: جان < س: بھانڈ] بَچہٕ دأنی۔ شُری بانہٕ۔

بانہٕ ڈٕلنی :- ا۔ شُری بانہٕ پننہِ جایہِ اوٚرٕ یور گژھن (عوٚمؤمَن گأو مُتلق وَنان)۔ ۲۔ (مِشینہِ ہُنٛد) بِگرُن۔ خراب گژھن۔

بانہٕ وَسٕنی :- بَچہٕ دأنی پننہِ جایہِ پیٹھ ۔۔ن وَسٕنی یا اوٚرٕ یور ڈٕلنی۔

بانہٕ ۳ :- [ن۔ مؤل: بان < س: بھاجَنہٕ] قِسمَتھ۔ نٔصیبہٕ۔ شونٛڈ۔ بُتھ۔

بانہٕ بَرنہٕ تٔنی :- ڈیکہٕ بوٚڈ آسُن۔ بارِگوان نیرُن۔ بجا گژھن۔

بانہٕ پھُٹٕنی :- ا۔ پننہِ نَن نِشہِ ژھین لگُن۔ ۲۔ بد نٔصیبی تٕنی۔

بانہٕ روٗس :- بَد قِسمَتھ۔ یُس نہٕ شونٛڈ آسہِ۔ کُنہِ کامہِ ہُنٛد نہٕ۔ یُس یا یَتھ کانٛہہ موٗل آسہِ نہٕ۔

بانہٕ زانُن :- کُنہِ لایق زانُن۔ کُنہِ یٔگر زانُن۔ شونٛڈ زانُن۔

بانہٕ وول :- نٔصیبہٕ وول۔ خوش قِسمَتھ۔

بانہٕ یأر :- [م۔ مؤل: بانہٕ یار < س: بھانہٕ وِہارہٕ]۔ ا۔ سونہر یوسہٕ کُنہِ سَرِ پیٹھ کڈنہٕ چھےٚ یوان۔ ۲۔ وولرٕ چہٕ اکہِ نٔہرِ ہُنٛد ناو۔

باٹھر :- [م۔ مؤل: باٹھر < س: بھرٛامری] چھأر۔ چار۔

باٹھرِ پٔیٚنی :- چھأر پٔیٚنی۔ جلدی پٔیٚنی۔

باٹھر اوُن :- (کأنٛسہِ) باٹھر باوٕنی۔ (کانٛہہ) جلدی کرناوُن۔ گابراوُن۔

باٹھرِ باٹھرِ، آٹھرِ باٹھرِ :- جَل جَل۔ جلدی سان۔ تیزی سان۔

باٹھرِ لد :- یُس باٹھرِ منز آسہِ۔ یُس باٹھر آسہِ پیٚمٕژ۔ یُس جلدی منز آسہِ۔

باٹھرِ ہوٚت :- یُس باٹھرِ منز آسہِ۔ یُس جلدی منز آسہِ۔ یُس چھأر آسہِ۔ یُس چار آسہِ۔

باٹھرُن :- باٹھر پٔیٚنی۔ چھأر پٔیٚنی گابرُن۔ وبہٕ رُن۔

بانٹہٕ :- [ن۔ مؤل: بانٹ < پنجأبی : بانٹا]۔ ریٛوٗٹھ۔ شیٖشہٕ پھوٚل یَتھ شُری گِنٛدان چھِ۔

باند ـ باند باند :- [ن ـ مؤل: باند <س: بادَھ]سَخ تأکید ـ زبردَس اِصرار ـ پِہہ پِہہ ژھٕنٛن ـ

باند باند کرُن :- سَخ تأکید کرُن ـ زبردس اصرار کرُن ـ پھِری پھِری وَنُن ـ

باندَو :- [ن ـ مؤل: باندَو <س: باندھو]ـ بٔنٛد ـ اَشناو ـ رِشتہٕ دار ـ یَس سٟتۍ بٔنٛدُت آسہِ ـ

باندَوباے :- اَشناوباے ـ رِشتہٕ دار باے ـ

باندِ ـ باندِ گرُھن :- [<س: بادَھ]ـ رَتھ بٔنٛد گرُھن ـ رَتھ نہٕ نیرنہٕ کِنۍ رَتہٕ پھُٹ کھسنۍ (سَخ ٹاس لگنہٕ یا بڑ کوٚنہٕ پینہٕ سٟتۍ)ـ

باندٕ ـ باندٕ کرُن :- [ن ـ مؤل: باند <بَندَھ]سوداطے کرُن ـ آنٛکار کرُن ـ یقرار کرُن ـ

بانڈ :- [ن ـ مؤل: بانڈ <س: بھَنڈ یا بھانڈ]ـ مَسخرٕ ـ بیٛنِن لاگن وول ـ پأتھر لأگتھ اوزقہٕ زینِن وول ـ پأتھر لاگن وول ـ

بانڈٕ باے :- بانڈٕ سٕنٛز آشنۍ ـ سوٚ زنانہٕ یوسہٕ بانڈٕ کار آسہِ کران ـ

بانڈٕ بیگٲرۍ :- پأنٛسہٕ ٹوٗنٛک رَٹنہٕ ورأے نٔژُن، گیوٚن تہٕ پأتھر بیترٕ لاگنۍ ـ موٚزوٗرِ ورأے تِژھ کام بیترٕ کرٕنۍ یتھ منٛز نہٕ دِلچ خوٗشی آسہِ مگر نیٚبرٕ یپہ نہٕ باس دِنہٕ ـ

بانڈٕ پأتھر :- بانڈَن ہُنٛد پأتھر لاگُن ـ بانڈَن ہنٛدی پأٹھی رَنٛگ کرٕنۍ ـ

بانڈٕ جشن :- بانڈٕ تماشہٕ ـ

بانڈٕ دوٚیہ خٲر :- بانڈَن ہُنٛد دوٚیہ خٲر ـ دوٚیہ خٲر یُس نہٕ دِلہٕ کرنہٕ یِیہِ ـ اَہی یتھ پتہٕ کینٛہہ مطلب آسہِ ـ

بانڈٕ کار :- بانڈٕ سُنٛد پیشہٕ ـ بانڈٕ سُنٛد ہیٛو ہ پیشہٕ ـ

بانڈٕ کوٚٹ :- ۱ ـ بانڈٕ پأتھر کرَن وول کوٚٹ ـ ۲ ـ سُہ کوٚٹ یُس بانڈٕ پأتھرَس منٛز زنانہٕ پأتھر کرِ ـ

بانڈٕ وَے :- بانڈٕ سٕنٛز موٚزوٗری ـ سُہ پأنٛسہٕ ٹوٗنٛک یُس بانڈَن پأتھر لاگنہٕ باپتھ چھِ دوان ـ

بانڈٕ لاگنۍ :- بانڈٕ جشنہٕ کرناوُن ـ بانڈٕ پأتھر لاگہناوُن ـ

بانڈٕ تھ :- بانڈٕ سُنٛد پیشہٕ ـ

بانڈٕ ے :- گامُک ٲلی میر ـ ٲلی پأنٛس زیٹھ زانَن وول ـ

بانٛگہٕ :- [<س: وَنٛگہ]یادِ ـ ژھٹہٕ مارٕوُن ـ

بانٛگ :- [م ـ مؤل: بانٛگ <ف: بانٛگ]ـ ۱ ـ اَذان ـ نمازِ خٲطرٕ بأنٛگۍ سُنٛد (لوٗکن) آلو ـ ۲ ـ کوکرٕ سٕنٛز تھٕز تہٕ زیٹھ آواز ـ

بانٛگہِ لوٗٹ :- اَکھ گنٛدَن تماشہٕ یُس نژناونہٕ چھُ یوان ـ

بانٛگہِ نیرُن تہٕ ژانٛگہِ یُن (اژُن) :- صُبحس سُلی نیرُن تہٕ خوفتنس واپس پھیرُن ـ صُبحس نیرُن تہٕ شامَن اَژُن ـ دوٚہی دوٚہَس نیٚبرٕے روزُن ـ دَربدٕری کرٕنۍ ـ

بانٛگ دِنۍ :- اَذان دِنۍ ـ نمازی سوٚمبرنہٕ باپتھ آلو دیُن ـ

بانٛگ وَنۍ :- زاشُرس کنس تل بانٛگ پرٕنۍ ـ کأنٛسہِ چیلہٕ بَناونہٕ وِزِ پیٖرٕ سُنٛد تَس کنس تل

بانگ پرٕنۍ۔

بانٛگری:-[<س: ؟ بھگُر]مِلہٕ مِشہٕ داتَن ہُنٛد بنٛومُت یابنومُت (بانہٕ بیترِ)۔

باوٕا:-[ن۔مؤل: باو<س: بھاوہ]۔ا۔آدر۔یزتھ۔ مان۔تأظیم۔٢۔حالتھ۔جذبہٕ۔ایحساس۔ ماے محبتھ۔سرٛیہہ۔

باوٕروٗس:-ا۔مایہٕ روٗس۔چھوٗلمُت (انسان)۔

باوٕسان:-لولہٕ سان۔مایہٕ سان۔یزتہٕ سان۔آدرٕ سان۔

باوٕسوٗست:-سُہ یَس بیٛیہٕ ہِنٛدِ باپتھ لول، ماے تہٕ یزتھ آسہٕ۔

باوٕ ویوٗت:-باوٕ سوٗست۔ لولہٕ ہوٗت۔ مایہٕ ہوٗت۔یُس بیٛیس یزتھ کرِ۔

باوبڈُن:-قدٕر ربڈٕنۍ۔مول کھسُن۔

باوتھوٗن:-یزتھ کرُن۔مانُن۔زِٹھی سُنٛد خیال تھوٗن۔

باودیُن:-یزتھ ہاوُن۔مان ہاوُن۔تأظیم کرُن۔

باوکرُن:-لولہٕ سان بتھ یُن۔یزتھ کرُن۔تأظیم کرُن۔

باوکھسُن:-رکمام کھسُن۔چاگی کھسنۍ۔بوش کھسُن۔

باونا:-شرٛدا۔یژھ پژھ۔زِٹھبن ہُنٛد ماے محبتھ۔

باوٕ٢:-[ن۔مؤل:باو<س: بھاو]۔مول قیمتھ۔

باوبڈُن:-مول ہرُن۔باوتھدُن۔

باوتھ:-[م۔مؤل: باوَت<س: بھاو+ک:اَت]۔ ا۔باوُن۔وَنُن۔خبر کرٕنۍ۔٢۔أندٕرم کتھ وَنٕنۍ۔

باوَر:-[ن۔مؤل: باوَر<ف: باوَر]پژھ۔یقین۔ اعتبار۔بۄروسہٕ۔

باورکرُن:-پژھ کرٕنۍ۔یقین کرُن۔بۄروسہٕ کرُن۔ اعتبار کرُن۔

باوَرچی:-[ن۔باورچی<ترٛکی/ف: باورچی]بتہٕ سیُن رَنَن وول۔وازٕ۔لانگرۍ۔

باورچی خانہٕ:-سولہار۔چوکہٕ۔لنگر۔

باوٕزُن:-[ن۔مؤل: باوزَن<س: بھاو]۔خوش یُن۔ پسند یُن۔اَکِس مقابلہٕ بیٛا کھرُت زانُن۔ مزٕدار باسُن۔لذیذ آسُن (کھسُن بیترِ)۔

باوُن ا:-[ن۔مؤل: باوَن<س: راہ]۔وَنُن۔دِلِچ کتھ کانٛسہٕ وَنٕنۍ۔

باوُن ٢:-[ن۔مؤل: باوُن<س: واہ]۔پوٗنۍ یا دود بیترِ پیٹھہٕ دارِ ترٛاوُن۔کولہٕ بیترِ منٛز ترٛاوُن۔

باوٗٹ:-[ن۔مؤل: باوَٹ<پرٛاکرت: باہتھ< س: باہہ+ستھم، بہیا]۔سونہٕ سُنٛد یا روپہٕ سُنٛد ہرٛ بنٛد۔

باوٕٹی بنگرٕ:-اکہٕ پٹہٕ دار ہرٛی بنٛدُک ناو۔

باوٕٹی گُل:-اکہٕ ہرٛ یُگ باووٗٹ۔اَکُے باوٗٹ۔

باوٕٹی ہوٗر:-دۄشوٕنۍ ہرٛبن ہِنٛدِ باہتھ باوٕٹی۔باوٕٹی جوٗرۍ۔

باوٕر:-موٗت۔پاگل۔بوولہٕ۔ڈوٗلمُت۔دیوانہٕ۔

باوٕز:-[م۔مؤل: باوَز<س: بھرٛاترِ+ جا]۔بأے سنٛز کوٗر۔

باوِز زامُتر :- بأے سنز کورہُند رٔن۔

باہ!:- [< دوادشا] ۔داہ تہٕ ز۔ دویہ پیٹھی داہ۔ اَٹھ کم وٕہ۔

بَہہ وِہری بالِغ :- (ہزلہٕ پاٹھی) بۄڈ آسِتھ تہٕ ناپج آسُن۔

بَہہٕ وِہری بوزُن :- ا۔ یُتھ کأنٕی بوزُن۔ کُنہٕ خبر آسنٕ۔

پَنہٕ نِنہٕ حأری ثات ستی مَس آسُن۔ کہاوتھ

چھےٚ "زری بۄز بَہہ وِہری بدشاہ مۄد"

باہ ترٛکھ شونٛگن تہٕ خار ووتھُن :- بےٚ غم روزُن۔

کانٛہہ فِکرٕ نہٕ ہیٛنی۔

باہ ۲:- [م۔مؤل: باہ < س: دوٚادشَہ] ۔ا۔ پچھک بُہیم

دۄہ۔ سہ دۄہ یُس کأش پتہٕ یوان چھُ۔ ۲۔ ناران

بٔلی یا شرٛادیُس موردس مَنٛنہٕ ہاوان چھِ۔

باہ ہاوٕنی :- (بروٚنہہ کُن شرٛاد چھُنہٕ باپتھ) اَکھ

خاص شرٛاد۔

بأش بتہٕ :- کأش ہِنٛدِ فاقہٕ پتہٕ بأش روزن۔

بأش باپار :- بأش ہُند فاقہٕ پھُٹراونچ تیأری۔ بُہیم

دۄہ کرنٕچ تیأری۔

بأش بہُن :- (کأنسہٕ ہِنٛدِ مرنہٕ پتہٕ) تَس باہ کرٕنی۔

بأش لَد :- یُس باہ دَرِ۔ یمی باہ آسہٕ ڈرمٕش۔

بأش وألی :- تمہ بَنٛد باندٕ ویم موردَس باہ کرُن۔

بأش وول :- یَس بأش ہُند فاقہٕ آسہٕ۔ یمی باہ

آسہٕ ڈرمٕش۔

بأش دبد :- بُہمہٕ دُ ہک۔ کأش پتہٕ دۄیمہٕ دُ ہک۔

باہوٚ ے :- [< س: دوٚادشَہ + اےوَ]۔ باہَن ہِنٛدی باہ۔

برابر باہ۔

باے :- [م۔مؤل: باے < س: بھوتی]۔ زٕنی۔ اَکھ

پۄت لۄگ۔ یہ چھُ اَکثر مَردِ ہِنٛدِس کارس

مۄجوٗب تِسنز زنانہٕ ستی وَننہٕ یوان۔ مثلن :

گۄر = گۄری باے ، حلوٚاے = حلواے

باے، ژۄر = ژۄرِ باے۔

بایہٕ :- [ن۔مؤل: باے < س: بھرٛاترِ]۔ ا۔ بۄڈ

بوے۔ زیُٹھ بوے۔ مألی ہِنٛدِ طرفہٕ کانٛہہ۔

۲۔ زیُٹھ آشناو۔ ۳۔ زاشُر (شُری زبأنی منٛز)

بایہٕ (کاک) کاکھ۔ لوٗکٹ وَنان زِٹھس بأیس

لولہٕ تہٕ یِزتہٕ سان۔

بٕ

بٕبوٗتھ :- [< س: وِبھوٗتہٕ]۔ بَسِم، یُس شِوٕ بَکھتی پانَس

مَلان چھِ۔ اَمر بوٗتھ۔

بٕہ تا :- اَنا۔ خۄد پانٕیت۔

بٹی :- [م۔مؤل: بَت < س: وَرتہٕ]۔ ا۔ سہ ژونٛگ

یُس میٛژ تیلہٕ ستی یا بجلی ستی آسہٕ دَزان۔

۲۔ سوٚیتھ۔ ۳۔ گٕریوسہٕ پٔنسس وُتھرٕ بن پٹھ

سیٛد آیہٕ وَہراونہٕ چھےٚ یوان۔

بٹی بٹی :- بٹکھن آلو کرنٕچ آواز۔

بٹُو ا:- [ن۔مؤل: بٹُو < ہ بٹوٚا < س: ورتہ + اُکا] لوٗکٹ

پٹی لہٕ۔

بٹُو ۲:- [ن۔مؤل: بٹُو <ہ: بٹوا <س: وَرتُلا]پاُنسہٕ ٹوٗنک تھوٗنہٕ باپتھ خانہٕ دار گوٗڑر (یہِ چھُ دالُوتہٕ آسان تہٕ کُپر وبیترٕ تہِ)۔

بٹھ ا:- [م۔مؤل: بَٹھ <س: بھُو+سِتھا۔بھُوشِتھا]۔ سٕتر جایہِ کھوٚتمت تھزر۔سٕترِ جایہِ پیٚٹھ کُن تھزر۔

بٹھ ۲:- [م۔مؤل: بَٹھ <س: بھرٔ شٹرٔ] دانس اکہِ سٕترٕ جاے پیٚٹھ ژارِ وٲلتھ بانہٕ بیترٕ تھوان چھِ۔

بٹھ رٕٹنۍ:- براہ یس (غذا یا دوا بیترِ)

بچھ برکر لگُن:- ۱۔ بَتہ رَنہٕ چہِ چیٚٹہِ لگُن یَتھ نہٕ موکلن پاے آسہِ۔ ۲۔ دانہٕ پیٚٹھ نہٕ ووتھنے۔ دانَسِ تھِپھ گرِتھ بہُن۔

بچھ بہادیِن:- گُمہٕ اَنہٕ باپتھ دانٕک جوش دِیُن۔

بچھ بوگت:- سہٕ شُریس کینہہ نَتہٕ کینہہ کھنہٕ باپتھ دانس نش بیٚہنج ژاپھ آسہِ ژاہِش۔

بچھ بڑاَر:- بچھِ بو گرِش۔ سولو کٹ کوٗریس یڈٕ ہنز مالیہِ چوکیے کُن نظرٕ آسَن آسان۔

بچھ بڑور:- بچھِ بوگت۔ سہٕ شُریس چوکیے کُن نظرٕ آسَن آسان (کینہہ کھنہٕ باپتھ)۔

بچھِ کُرِژر:- بچھِ بو گرِش۔

بچھِ کوکرِ:- بچھِ بڑاَر۔

بچھِ کوکُر:- بچھِ بڑور۔

بُجگانہٕ:- [ن۔مؤل: بُجگان <ف: بچہ+ گانہ]۔ شُری سٕندِ باپتھ پکوٚ دَلو بیترٕ۔

بچرُن:- [م۔مؤل: بچرن <س: دَرجَنہ+ک: اَن] بچہٕ نچ وَتھ۔ بچُن پاے۔ بچاو۔

بچرُن:- [ن۔مؤل: بچر <س: دَرجَن+ک: اُن] بچاوُن۔ موٚحفوٗظ تھوٗن۔ رٕچھِتھ تھوٗن۔ رٕژھرِتھ پتھ کُن تھوٗن۔

بحاُلی:- [م۔مؤل: بحال <مُضَرس: بحاُلی] بیہٕ نوکری لگُن۔ بحال سپدُن۔

بخیل:- کوٚنڈ۔ کوٚنجوس۔

بُدتھ کڈُن (بدِ کڈُن):- وَنہِ کڈُن۔ وار یاہو منزٕ ژاَرِتھ کڈُن۔

بُدی:- [م۔مؤل: بُدی <ف: بُدی]۔ خراَبی ناکارِگی۔ برُاَیی۔

بُدی گرٕژھنۍ:- ۱۔ خراَبی سپدنۍ۔ ناکارِگی سپدنۍ۔ ۲۔ بُدِ باسنۍ۔ ناکارِگی بوزنہٕ یِنۍ۔ م۔ کریے جاَنی تہٕ گیی بُدی۔

بُدر:- [م۔مؤل: بُدر <س: وار دَرَہ یا بَدرہ (مُ: ہ: بادلہِ]۔ کپرس تہٕ لبن بیترٕ پیٚٹھ شکلہٕ تراونہٕ یا ٹھپہِ بیترٕ تراَوِتھ چھِٹھ کڈنۍ۔

بُدرکھارٕنۍ:- رَنگ متھُن۔ رَنگدار نقشہِ بیترٕ بناونۍ۔ پاَٹھر کرن واَلِس بتھِس رَنگ کرُن۔ یِس مجلسہِ منزٕ نیٚنڈر آسہِ پیوان تَس بتھِس بے خبر پاَٹھی رَنگ متھُن۔

بُدراوُن:- ژوچَن بیترِ تنیوٗ نگلن پیٚٹھ تاودیُن۔

بُدرِ پیٹھ:-[ن۔مؤل: بُدرِ پیٹھ < س: بھدر+ پیٹھ] راز سُند تخت یُس خاص موقن پیٹھ استیمال چھُ یوان کرنہٕ۔ مندرس منز یا مُتبرک جایہِ دِوتا سُند تخت۔

بُدر کالی:-[م۔مؤل: بُدرِ کالی < س: بھدر کالی] ہنٛد وارِنکھ اکہِ جایہِ ہُند ناو، اَتہِ چھےٚ ہینٛدٕ بٕن ہنٛز اکھ تھاپنا۔

بُڈ:-'بوٚڈ' لفظُک ماد۔وُچھو ''بوٚڈ'' تہِ۔

بُڈ دبد:-ا۔ نانی۔بُڈ موج۔ ۲۔(ہزلہٕ پاٹھی) سو زنانہٕ یوسہٕ زِچھر ہاوِ۔

بُڈ مائج:-نانی۔دبد۔گرِچ زِٹھ۔

بُڈ مائج گیہِ سو یوسہٕ بُڈ لو کھرا کھیٚاوِ:-یُس نشہٕ بوٚڈ مطلب نیرِ تٕسی چھُ اِنسان بوٚڈ موٚہنیُو ونان۔

بُڈتھ آسُن:-بجا آسُن۔بُستھ آسُن۔جان تہٕ رٕژِ حالژ منز آسن۔

بُڈتھ بہُن:-بےٚ غم پاٹھی بہُن۔

بُڈتھ تہٕ بوٚلِتھ وَنُن:-تھدٕ ہَتہٕ تہٕ بےٚ وایہ پاٹھی وَنُن۔بُتھ پیٹھ تُلِتھ وَنُن،بکر گرِتھ وَنُن۔

بُڈتھ روزُن:-بجر موٗجوٗد روزُن۔

بُڈہمی:-[م۔مؤل: بُڈہمی < س: وَردھ]۔بجر۔مہربانی۔فیاضی۔

بُڈرَن:-[م۔مؤل: بُڈرَن < س: وَردھنَ]۔ا۔ہُر بر۔بُڈراوٕنٕچ کام۔ترقی۔ ۲۔ اوٗ گُن پٕتی کرَنٕچ کام۔

بُڈرَن کرٕنی:-تیزی کرٕنی۔زیادتی کرٕنی (داٗدِس بیتر)

بُڈرَن گژھنی:-ہُر بر گژھُن۔بڈُن۔زیادتی گژھنی۔تیزی گژھنی (نفرژ یا بیمارِ بیتر)۔

بُڈراوَن:-ا۔بوٚڈ واتناونٕچ کام۔ ۲۔ ہُرِ راونٕچ، زیٹھراونٕچ تہٕ پھالاونٕچ کام۔

بُڈراوُن:-بوٚڈ واتناوَن وول۔رَچھُن وول۔راچھ کرن وول۔

بُڈراوُن:-ا۔بوٚڈ واتناوُن۔ ۲۔زیٹھراوُن۔ہُرِ راوُن۔

بُڈرُن:-[ن۔مؤل: بُڈر < س: وَردھنم]بوٚڈ واتناوُن۔رَچھُن۔پھاٹٕنپھلاوُن۔

اَتھ بُڈرُن:-[< س: ہَستہٕ+وردھنم]۔اَتھ زیٹھراوُن۔اَتھ واہراوُن۔اَتھ نبر کڈُن۔(ژونہٕ باپتھ)۔

بُر:-[م۔مؤل: بَر < س: دوٗار]۔ڈرِز۔کھرپ۔شگاف۔ژرَن۔

بُر گژھنی:-ڈرِز گژھنی۔شِگاف پیوٚن۔سرنوٚن سپدُن۔ننبر گژھُن۔

بُرِش:-[م۔مؤل: بُرِش < س: درِشچہٕ+کہ]نیزٕ۔

بُری شہِ بردار:-نیزٕ وول۔یُس اَتھِ بُرِش آسہِ۔

بُری شل:-ستھِ نیزٕ گرِتھ۔سہ کانہہ چیز یتھ نوکھ تیز آسہِ۔پیٖتی دار۔

بُری:-[مؤل: بُری < ع: بُری]۔ا۔یلہٕ۔آزاد۔

۲۔ کانٛہہ جُرم ثابتھ نہ گژھتھ یلہٕ تراونہٕ یِن۔

بُری کرُن:- ۱۔ یلہٕ تژ اوُن۔ قأدٕ منٛزٕ تژ اوُن۔ جیلہٕ منٛزٕ تژ اوُن۔ کانٛسہِ ہُنٛد کانٛہہ قوٗصوٗر بیترِ ماف کٔرِتھ سُہ قأدٕ منٛزٕ تژ اوُن۔ ۲۔ کُنہِ اِلزامہٕ بیترِ نِشہِ آزاد کرُن۔ مُلزِم بےٚ قوٗصوٗر ماٛنِتھ تژ اوُن۔

بُرٕژ:- [م۔ مؤل: بُرٕژ > س: بھرِتا] گوبہٕ کھورٕ۔ دُجانہٕ یَس یڈ اَندر شُر آسہِ۔

بُرتی:- [مؤل: بُرتی > س: بھر] ۔۱۔ مُلأزِم لگُن یا لاگُن (فوجَس منٛز)۔ ۲۔ کُنہِ پلوٗس رَضایہٕ بیترِ پھٔمب یادَجہٕ ستی بیترِ بَرنہٕ۔

بُرتی گژھنۍ:- موچَر گژھن (خاص کٔرِتھ ییٚلہِ کانٛہہ چیز کُنہِ منٛز بَرنہٕ ییہِ)۔

بُرتی گژھُن:- نوکر لگُن۔

بُرژَر:- [ن۔ مؤل: بُرژَر] بوٚ رُتِ آسٕنۍ حالَتھ۔

بُرژَر کرُن:- بیٚیہٕ ہَن ہُرراوٕنۍ۔ بیٚیہٕ ہَن تژ اوٕنۍ۔

بُرژر گژھُن:- بیٚیہٕ ہَن بوٚ رُت گژھن۔ بیٚیہٕ ہَن موچَر گژھن۔

بُرٕگ:- [ن۔ مؤل: بُرٕگ > ف: بَرگ] ۔ ۱۔ وٕتھر۔ پنہٕ وٕتھر۔ ۲۔ (ژوٗرِ سُنٛد) نِشانہٕ، نیب۔ کانٛہہ چیز ییمہِ ستی باقے ژوٗرِ مالک پتاہ لگہِ۔

بُرٕگ نیرُن:- ژوٗرِ بیترِ ہُنٛد نِیال نیرُن۔ سَن نیرٕنۍ۔ نِشانہٕ نیرُن۔

(ژِھنٛیتہٕ) بُرٕنۍ:- [م۔ مؤل: بُرٕنۍ > س: بھرٕج]

ژھر۔ تِلنۍ پھٔش۔ ترڑکہٕ۔ سو آواز یوسہٕ تیل کارَن وِزِنیران چھےٚ۔

بُرٕتی پیٚنۍ:- بِتھس داغ نیرٕنۍ۔

بُستی، بُسوٕتی:- [م۔ مؤل: بُستی > س: وَستہٕ]۔ ییٚتہٕ نَس لوٗکھ بَسان آسَن۔ ییٚتہٕ آبأدی آسہِ۔ گام۔ شہر۔ آبأدی۔

بُستی دِنۍ:- گرٕ بساوُن۔ شُری بأژ آسٕنۍ۔ گرٕہستی زِندگی گُذارٕنۍ۔

بُستی کرٕنۍ:- مُستقِل پأٹھۍ کُنہِ جایہِ گرٕ بساوُن۔ مُستقِل پأٹھۍ خانہٕ گی زِندگی بَسر کرٕنۍ۔ یکہٕ وَٹہٕ لُسَن بُسَن۔ (خاص کٔرِتھ دون بأژَن ہُنٛد)۔

بُستی لگٕنۍ:- نیتھر پأتھر کرُن۔ گرٕہستی بَنُن (خاص کٔرِتھ تَس یُس واریاہس کالس نیتھرٕ ورأے آسہِ روٗدمُت)۔ بوٚ ڈ گژھتھ شر کوٚٹ زیوٚن۔

بُستوٗر۔ (بوٚستوٗر):- [ن۔ مؤل: بُستوٗر > س: بھسترا] بڈ بَستہٕ۔ کوٚژھ۔ بوٚ ڈھیلہٕ۔

بُسَرکھ (بوٚس رَکھ):- [ن۔ مؤل: بُسَرک > س: بُسَہ)۔ کنِکہٕ اُٹس تہٕ کھنڈس بناونہٕ آمُت اکہِ قِسمُک ووز۔ خستہٕ کُلچہٕ ووٗر۔

بکٕر:- [م۔ مؤل: بکٕر > س: بَرکرہ]۔ ژھاوُل۔

بکٕر وال:- تِم گُجری ییم تیٚر رَچھان چھہِ۔

بکو:- (حقارژ کِنۍ کانٛسہٕ وَننہٕ یوان)۔

بکٕھتی:- [ن۔ مؤل: بکٕھتی > س: بھکتہٕ] بکوانٛس، دِوتاہس

یا گورس بیترِ پٔتھ یَڑھ تہٕ پَڑھ تھوَن وول۔

پانٛس کھوتہٕ بڈِس لول بَرُن تہٕ آوُر کرُن۔

بٔگھر:۔[م۔مؤل: بٔگھرٕ <س: بٔک] اَکِے کتھ گرِ تہٕ گرِ پھرِنی۔بکواس۔کتھِ نہٕ تھٲچھِ پِھچھِ ٹلنٕی۔

بٔگھر دِنٕی:۔اَکی سے کتھِ پھیُر دِین۔اَکِے کتھ پھری پھری وَنٕی۔بکواس لاگُن۔

بٔگھر کرِنی:۔بٔگھر وَنٕی۔اَکِے کتھ پھری پھری وَنٕی۔

بٔگھر لاءِگنٕی:۔بکواس لاگُن۔اَکی سے کتھِ وَن وَن کرِنی۔کتھ کُری کُری مشکہٕ دَگ ٹلنٕی۔

بٔگھرِ لَد:۔یُس بٔگھر آسہِ لاگان۔یُس بٔگھر آسہِ۔یُس اَکِے کتھ گرِتہٕ گرِ یا پھری پھری وَنان آسہِ۔بکوٲسی۔

بٔگی:۔[م۔مؤل: بگ <ہ: بگی]۔اکہِ قسمٕچ گاڑی یَتھ گُری لمان چھِ۔

بٔلی ا:۔[<س: بَلہَ]۔کُنہِ خاص وَجہِ ورأے۔خامہِ خاہ۔نِچھَے۔زورٕ۔

بٔلی کرُن:۔تِتھے مُچولہٕ کرُن۔اَکھی اَکھی کرُن۔

بٔلی ۲:۔[<س: بَلہَ]۔بَلہٕ تیٚ۔زورٕ۔مِ: تٔلی بٔلی تہٕ ژھلی۔

بٔلی بیگ:۔سہٕ یُس بٔلی کُنہِ کامہِ منٛز زَنگ ژھنہِ۔یُس بٔلی پتھوٕلی کرِ۔کُنہِ کامہِ منٛز فوضوٗل دٔخل دِنہٕ وول۔

بٔلی کِنٛبس:۔ہرگاہ۔اَگر۔

بٔلرَن:۔[م۔مؤل: بٔلرن <س: بھلہَ]بَلہٕ پٔچ کٲم۔

بٔلراوُن:۔بٔلرن۔ٹھیکھ کرُن۔یلاج بیترِ کرِتھ دوددَگ ژٔلراوُن۔

بٔلرُن:۔بٔلراوُن۔ٹھیکھ کرُن۔یلاج بیترِ کرِتھ دوددَگ ژٔلراوُن۔

بٔلکہِ:۔[<ع: بَل+ف: کہِ]۔اَکھُتے۔اَمہِ باوٗجوٗد۔یہٕ اَستھ تہٕ۔

بٔمی پتہٕ آسنٕی:۔غار ضوٗروٗری وُتاوٗلی کرِنی۔اِہدی پتہٕ آسنٕی۔

بٔمی پینٕی:۔لوٗٹ مار گژھن۔مِ، تہٕ بانس پیس بٔمی ہوی تہٕ نیٚوٗہس کھبتھ۔

بٔمی تہٕ کھٲکھی:۔یم چھِ زٕ قوم یم کٔشیرِ لوٗتُس ٲسی یوان یم ٲسی مظفر آباد علاقس اَندی پٲکھی روزان۔

بٔنٛی یان:۔[م۔مؤل: بٔنٛی یان <پرٕتگالی: بُنیان]۔ا۔اکہِ قسمُک بیر ووٗنمُت اَکھ پاژھی یا بیر وپلو۔

بٔنٛی یہ، بٔنیہِ:۔[ن۔مؤل: بٔنیہِ <س: وَنِک/بنِک]۔ا۔(پاریم) کری یانہٕ کِنن وول۔نوٗن، چاے تہٕ لیٚڈر بیترِ کِنن وول۔۲۔کزاڈ۔

بٔنٛدِش:۔[م۔مؤل: بٔنٛدِش <ف: بَندِش]۔گنٛڈ۔رُکاوَٹھ۔پابنٛدی۔

بٔنٛدی ا:۔[م۔مؤل: بٔنٛدی <س: بَندھ]۔مٔہریٚنہٕ کلس گنٛڈٕنٛک تلہٕ لاٹھ۔

بٔنٛدی ۲:۔[م۔مؤل: بٔنٛدِ <ہ: بنٛڈی]۔سٔدرِ چالہِ

پأژھی کپرٕک نألی پلوٗیُس قمیِضہٕ تلہٕ چھُ لاگنہٕ یوان۔

بٔنٛدی ۳:۔[<س: بَنٛدھ = ف: بَنٛد)۔ گرو۔ رہَن۔
یہ کینٛژھا بَنٛد آسہٕ۔

بٔنٛدی تھٲوُن:۔ بَنٛد تھٲوُن۔ گراو تھٲوُن۔

بٔنٛدی رٹُن:۔ گرو رٹُن۔ رہَن رٹُن۔

بٔنٛدی ہیوٗن:۔ کینٛہہ بَنٛد رٔٹتھ قرضہٕ دیُن۔

بٔژرُن:۔[م۔مؤل: بٔژرُن <س: بھنٛج + ک۔ر۔ن]
ا۔ بأگرن۔ حِصہٕ بٹأے۔ ۲۔ سروگہٕ مولہٕ کانٛہہ چیز بیترٕ کنہٕ نچ کأم (اَتھہٕ تنٛگ آسنہٕ کِنی)۔

بٔزرُن:۔ ا۔ بأگرُن۔ حِصہٕ بٹأے کرٕنۍ۔ ۲۔ اَتھہٕ تنٛگ آسنہٕ کِنۍ مولہٕ لٔبِن چیزٕ ن دَکہٕ دیُن۔

بٔنٛگلہٕ:۔[ن۔مؤل: بٔنٛگل <ہ: بنٛگلا۔ بنٛگالالفظٕک ژھوٚٹ]۔ اَنگریزی طرزٕک مکانہٕ۔

بٔہأے:۔ بہاالله سُنٛد پأروکار۔

بٔہی:۔[م۔مؤل: بٔہی <ہ: بہی]۔ حِسابُک کھاتہٕ۔ سوٚ بُڈ کاپی یتھ منٛز حساب بیترٕ لیکھتھ چھِ تھوان۔
۲۔ عادتھ طور طریقہٕ۔ مِ: ژوٚرٕ بہی بیترٕ۔

بٔہی ا:۔[<ک: باہ + اِ (وُچھو باہ)]۔ بہہ پھرٕ، باہ گوٚن۔ (ضرٕب کرنس منٛز وَنان) م، باہ بہی گیہ اَکھہتھ تہٕ ژوٚیہ تأجی۔

بٔہی ۲:۔[م۔مؤل: بٔہی <س: باہہٕ + بنٛدھ]باز بنٛد۔
کرٕتھ کر]

بٔہ بنٛد، بٔہی گٔل:۔ اَکھ باز بنٛد۔ اَکھ کرٕتھ کر۔

بٔہرُن:۔[ن۔مؤل: بٔہر]جُرتھ کرُن۔ ہمتھ کرٕنۍ۔ جِگر کرُن۔

بٔہیم:۔[ن۔مؤل: بٔہم <ک: باہ + یُم (وُچھو باہ)] یَس یا یتھ کٔہن پتہٕ وأری آسہٕ۔ کٔہمس پتے آسہٕ وُن۔ دوٚیہ پٔٹھی دٔہیم۔

بٔے کأکٕنۍ:۔[م۔مؤل: بٔے کأکٕنۍ <س: بھراترٕ + ک: کأکٕنۍ]۔ بأے سٕنٛز کولے۔

بٔے کأکنہٕ توٗن:۔ بٔے کأکنہٕ ہُنٛد گرٕکٕن دوٚیمبٕن بأژن ستۍ وَرتاو بیترٕ۔ بٔے کأکنہٕ ہُنٛد ہیوٗہ وَرتاو۔

بأ

بأڑٕ ٹوٗپۍ:۔ ا۔ ستۍ لبہٕ دار گول پأرِم ٹوٗپۍ۔ ۲۔ چٕری ٹوٗپۍ۔

بأتھ:۔[ن۔مؤل بأت <ع: بیت]۔ شار۔ شأیری۔ نظم۔

بأتہٕ بأزی:۔ وارِ وارِ شارَس پتھ شار وَننک شوٚغل۔ (اَکھ چھُ کانٛہہ شار وَنان تہٕ بیاکھ تمہٕ کِس اَخری اَچھرَس پتھ نوٚو شار وَنان)۔

بأڑ:۔[م۔مؤل: باٹ <پنجأبۍ: باٹی <س: واٹی]۔ سٕنۍ تہٕ بُڈ رِکأبۍ۔

بأڑ (رٔوتو تہٕ):۔ کملہٕ زٔٹ، تاوِ کھٔنٛڈ سَر تلیُو کھنہٕ بانہٕ یُس قدٕ بٕن دِوان اُسی تہٕ دٔپتھ گومُفلسہٕ سُنٛد سامانہٕ۔

بأٹری (بیٹری):-[م۔مؤل: بأٹری <انگ : بیٹری (Battery)]۔ا۔اَکھ خاص مصالہٕ یۄسہٕ سۭتۍ بجلی ورپأدٕ سپدان چھُ۔۲۔أتھۍ مصالس پیٹھ دٕزِتھ بتہٕ ہنٛدی پأٹھۍ گاش دِنہٕ وول۔اَکھ خاص آلہٕ۔ٹارچ۔

بأٹھ:-[م۔مؤل: باٹھ] ڈھُجہٕ مزٕلنٛڈ یا مۆر۔

بأٹھرُن:-کِلس لٔنجہِ ہیٚنہٕ۔کُل ٹھلُن۔باچھِ کرنہٕ۔

باچھِ:-'باٹھ'لفظُک جمع ٹھُجہِ مزٕ کُلۍ لٔنجہِ بیتر۔

باچھِ کرنہٕ۔کُل ٹھلُن:-وَنٛدٕ باپتھ ربتہٕ کالہِ کُلۍ لٔنجہِ تہٕ مؤرِ بیترٕ ژٕٹتھ کُلۍ زالبن منٛز سۆمبرتھ تھَونہٕ (ورگہٕ پأٹھۍ) چوب دِنۍ۔

باچھِ گیوٚڈ:-گنٛڈِتھ باچھ بوٚد۔

باچھِ لوو:-باچھن ہنٛز لوکٹ گیڈ۔

بأڑج:-اکہٕ بانہٕ ہنٛز مونڈٕ ریتھ منٛز لاٹز تہٕ لارِاتھ بنٛد چھِ آسان۔

بأجرن:-[<س: بھج +ک __ رَن]۔حصہٕ باگے۔ بٛزرَن۔

بأجرُن:-حصہٕ باگے کرٕنۍ۔بٛزرُن۔

بأپچھنۍ۔بأکھنۍ:-[م۔مؤل: بأچھن/بأکھن <س: وَشکہ ینۍ یا بَشکہَ ینۍ]۔سوگاوٕیس پزٕ سنہٕ پتہٕ کینٛہہ کال گژھتھ دودکم ہیٚیہٕ گژھن۔کھأنٛگڑ۔

بأدی:-[<ف: بادی]۔سُہ کھینہٕ چیز یُس یڈٕ منٛز ہَوا پأدٕ کرِ۔

بأدٕرپیٹھ، بأدربتھ:-[ن۔مؤل: بأدٕرپیٹھ <س: بھادَر پَد]۔ا۔ہیٚنٛدٕ ہُنٛد پٔنٛژٕیم ربتھ۔۲۔ؤہرأنٛژ ہنٛزٕ پیٹھ۔تِم دانہٕ یِم کأنٛسہِ ؤہرأنٛژ منٛز پأنس نیران چھُ۔

بأدی یانہٕ:-[ن۔مؤل: بأدی یان <ف: بادیان] اکہِ مَصالُک ناو۔

بأدی یانہٕ گوٚج:-یہِ کینٛژھا بأدی یانس دٕرِتھ تہٕ چھأنٛتھ پتھ کُن نیر۔

بأدرِ ماوَس:-[م۔مؤل: بأدرِ ماوَس <س: بھادَر+ اَماوسیا]۔بأدرِ پیٚنٛچ ماوَس۔بأدرِ پیٹھ گٔژھ پچھُک پٔتیم دوہ۔

بأڈرن:-[م۔مؤل: بأڈرن <س: وَردھنہَ]۔بأر تھپھ لاگنۍ۔بأر تھپھ دِنۍ۔

بأڈراوُن، بأڈرُن:-بور کرُن۔لرٕ جاے بسنٕ لایق بناونۍ۔

بأر ا:-[م۔مؤل: بار <س: بھار] بور۔

بأرزیٚن:-سُہ زیٚن یُس کِتہٕ باپتھ بأر وبأر روٚونہٕ آسہِ وولُمت۔

بأرسار:-بورلاکہِ لاکہٕ اَنٛن یانیٚن۔

بأرکھر:-سُہ کھر یُس صِرف بورسارنس لگان آسہِ۔ (ورگہٕ) سُہ یُس کھرٕ ہنٛدی پأٹھۍ کامہِ لاگنہٕ یِیہِ یا کأم کرِ۔

بأرکھارٕنی:-کأم کرِتھ بیٚیس مَتہِ تھوٚنی زنتہٕ

تٕسندی۔کٔنٛز کر۔

بأرگر :۔سُہ گُریُس صِرف بورسارٔنس لگان آسہِ۔

بأر لدِٕنی :۔بأر کھارِٕنی۔ بأری لدِٕنی۔ (ورگہِ) پٔنٛز گوناہ بیٚیِس کھارِٕنی۔

بأروَے، بارِوَے :۔بورسارٕچ موٗ زوٗری۔

بأروول :۔بورسارَن وول۔یَس پیٚٹھ بورآسہِ۔

بأر ۲ :۔[ن۔موٗل: بار] ڈٕسلِن ہُنٛد اکھ اَوزار یمہِ ستی لبَن ہُنٛد بورچھُ سیوٗ دیا سوٗ تُر کرنہِ یوان۔

بأرو :۔[ن۔موٗل: بأرو <س: بھیرو]۔ا۔ شِو سٕندِ بو اُٹھوٕر پومنٛز کُنہ تہٕ اکہِ رٕنٛگ ناو۔ ۲۔شِو سٕندِ پَروارِ منٛز تم یم دوتاہن ؤستھ چھِ۔

بأروکرُن :۔ا۔پنُن پان قوربان کرُن۔بٔلی دیُن۔ ۲۔کُنہِ کامہِ باپتھ پانس اَرِگ لدُن یا پنُن پان خطرس منٛز ترٛاوُن۔

بأروگرٛڈھُن :۔ہنگہِ منگہِ کانٛہہ تباہی گرٛڈھنی۔

بأروناتھ :۔بأروَن ہُنٛد مأ لکھ۔شِو سُنٛد اکھ ناو۔

بأروباجہِ :۔ بینٛڈ باجہِ۔کٔشیرِ ہُنٛد سرکأری بینٛڈ ماسٹراوس اَکھ مِسٹر بیرو (Barrow) تِہٕ۔کٔنٛز اَمس بینٛڈ باجس وَنان بأروباجہِ۔

بأرِش :۔[م۔موٗل: بأرِش <بأرِش] روٗد۔

بأرِش کرِٕنی :۔روٗد دوالُن۔روٗد پیوٚن۔

بأری تعالا :۔[<ع: باری + تعالیٰ]۔خودا (یُس پأدٕ کرَن وول چھُ تہٕ سارِوے کھوتہٕ تھوٚد چھُ)۔

بأرِیکھ ا :۔[<س: بھارِکہَ]۔گوٚب سبٹھاہ گوٚب۔

بأرِیکھ ۲ :۔[<م۔بارِیک]۔زٕاوُیل۔

بأری یا :۔[م۔موٗل: بأری یا <س: بھاریا]۔کولے۔ آشنٛی۔زٔنی۔گرواجنٛی۔

بأروی، بےرٕوی :۔[م۔موٗل: بأروی <س: بھیروی]۔ دوٚرگا بگؤتی ہُنٛد اکھ ناو۔بأرو،لفظُک مادٕ۔

بأزی ا :۔[م۔موٗل: بازی <ف: بأزی]۔ تماشہِ۔ کھیل۔ژٕھل۔کانٛہہ پیشہِ چلاوُن۔زار گنٛدُن۔ دوکھ۔فریب۔فٔنٛد۔

بازِ پأٹھی :۔بےٚ ایمان طریقو۔کٔنٛز۔ بےٚ ایمان پأٹھی۔دوکھ بأزی سان۔فٔنٛد فریب کٔرِتھ۔ ژٕھل ژٕھدرٕ کٔرِتھ۔

بازِ پیٚٹھ تھوٚون :۔فٔنٛد فریب وَرتاوان روزُن۔ بےٚ ایمأنی پیٚٹھ تھوٚون۔

بازِ پیٚٹھ روزُن :۔بد نیتی آسٕنی۔ بےٚ ایمأنی پیٚٹھ روزُن۔دغا بأزی پیٚٹھ روزُن۔

بازِ روٚس :۔یُس فٔنٛد فریب بیترٕ زانہٕ نہٕ۔ بےٚ ایمأنی وَرأے۔

بأزی پکٕنی :۔فٔنٛد فریب پکُن۔فٔنٛد فریب کٔرِتھ گذارٕ پکُن۔

بأزی پکناوٕنی :۔بأزی چلاوٕنی۔بےٚ ایمأنی چلاوٕنی۔

بأزی پینٛز :۔ا۔کینٛہہ موٗلی ہنٛبس منٛز دوکھ کھیوٚن۔ ۲۔بازاتھِ لگُن۔باٹٕراتھِ لگُن۔

بأزی ترٕنی:- دوکھ لگُن۔ دوکھ کھیوٚن۔ ژھلراونہٕ یِن (خاص کٔرِتھ کینِہہ ہنٛدِس دِلس منٛز)۔

بأزی تارٕنی:- دوکھ دیُن۔ ٹھگُن۔ (خاص کٔرِتھ کأنٛسہِ کینِہہ کُنہٕ دِلس منٛز)۔

بأزی دِنۍ:- دوکھ دیُن۔ ژھلراوُن۔ ٹھگُن۔ فریب دیُن۔

بأزی کھسٕنۍ:- زارس منٛز ہارُن۔ کأنٛسہِ نِش ہارُن۔

بأزی کھارٕنی:- زارس منٛز بیاکھ ہارٕ ناوُن۔ زارس منٛز بیٚیس مُقابلہٕ زیُن۔

بأزی کھینٛی:- دوکھ کھیوٚن۔ ٹھگونہٕ یِن۔ کانٛہہ ٹھگِتھ گژھن۔ نوقصان تُلُن۔

بأزی گر، بأزی گار:- ۱۔ جودگر۔ مدأری۔ مأہِر پرِتھ ژھل ہاوَن وول۔ ۲۔ ژھل ورتاوَن وول۔ بأزی تارن وول۔ فنٛد فریب کرَن وول۔

بأزی گرٕس بأزی گرٕس:- یُس کأنٛسہِ بد کانٛچھِ تس چھےٚ پانٕسے بٔدی گژھان۔ م: یَس یژھ ہیٚتھ تس تِژھ بکار۔

بأزی گر پأٹھر، بأزی گار پأٹھر:- بأزی گری۔ بأزی گرسُنٛد پیشہٕ۔ بأزی گر کار۔ بأزی گرٕ سٕنٛدی طور طرٕز۔ ٹھٔگل۔

بأزی گری، بأزی گأری:- ۱۔ بأزی گر کار۔ بأزی گرسُنٛد پیشہٕ۔ ۲۔ اَکِس بیٚیس ٹھگنٕک پیشہِ یا عادت۔

بأزی لگٕنی: ٹھگونہٕ یُن۔ دوکھ کھیوٚن۔ دوکھس تل یُن۔

بأژ:- ۱۔ گرٕنیک اَکھ زوٗن۔ ۲۔ روٗن یا کولے۔

بأژِ بأژِ:- ۱۔ پرٕتھ کأنٛسہِ بأژس۔ گرٕ کس زٔنِس زٔنِس، م، باژِ باژِ پیٚوکھ مار۔ ۲۔ گرٕک پرٕتھ کانٛہہ بأژ یا گرٕکۍ اَکہِ اَکہِ ساری۔ م، باژِ باژِ دڑاے تَم تَس بروٚنٛٹھہٕ۔

بأژٕ بتہٕ:- سُہ بَتہٕ یُس گرٕکیٚن بأژن عام پأٹھۍ ییہِ دِنہٕ، سُہ بَتہٕ سیٚن بیترٕ نہٕ یُس کأنٛسہِ ژٕھس یا پرٕژھس کیٚت آسہِ۔

بأژٕ بَل:- بأژ آسنٕک زور۔ بأژ آسنٕک ڈوٚکھ۔

بأژٕز:- روٗن تہٕ کولے۔

بأژسیٚن:- گرٕس منٛز منٛز روٗزمُت سُہ سیٚن یُس بأژن عام پأٹھۍ دِنہٕ ییہِ، سُہ نہٕ یُس خاص کأنٛسہِ ہنٛدِ باپتھ آسہِ۔

بأژ گرٕ اکھ:- عیال بار گرٕک زیٚٹھ۔ بأژٕ وول۔

بأژوول:- یَس بوٚڈ عیال آسہِ۔ بڑٕ عیالُک زیٚٹھ۔

بأژیُن:- ۱۔ (تیٚتھین پیٚتہِ ؤنی ہتہٕ آسَن)۔ بأژن سوٗمب، م: دُ بأژیُن، ترٕ بأژیُن بیترٕ۔ ۲۔ (گرٕ نز منٛز تیٚتھین پیٚتہِ ؤنی ہتہٕ آسن) بأژن ہُنٛد۔ م، شُراہ بأژیُن بیترٕ۔

بأسی:- [موٗل: باس < س: واسِتہٕ (م، ہ: باسی)] کالک ییہِ نہٕ تازٕ آسہِ۔ یژکول۔ م، بأسی دڑٕ کہٕ۔

بأسی بتہٕ:- کالُک بتہٕ۔ ہوٚنٛدر بتہٕ۔ ترٕن بتہٕ۔

بأسی دڑٕ کہٕ:- تمہٕ دڑٕ کہٕ یمہٕ رَتھ ژھنہٕ باپتھ کالہ تہٕ

استیمال آسَن کرنہٕ آمٕژ۔

بأسہِ رَتھ: -اَکہِ دۄہہٕ رَتھ کڈنہٕ پتہٕ یُس رَتھ دۄیمہِ دۄہہٕ کڈنہٕ ییہِ۔

بأسکل: -[ن۔مۄل:بأسکل <انگ بیسِکل (Bicycle)] زٕ ہگر گرِتھ اَکھ سوأری یوسہٕ کھورو سٟتی چلاونہٕ چھےٚ یوان، دُپیَل سوأری یوسہٕ کھورو سٟتی چلاونہٕ چھےٚ یوان۔ زَل گر۔زٕ ڈُلہٕ واجنی سوأری یَتھ پرٕ انہٕ وَقتہٕ زَل گُر آسی ونان۔

بأش: -[م۔مۄل: باش <س: بھاشا]۔ حالَژ ہُند ہِشَر۔ کأنسہِ ہِندی پأٹھی۔ کأنسہِ ہنز وَنَن۔ مِ تَس گیہِ دَندانہٕ ہنز بأش۔

بأطِن: -[ن۔مۄل:بأطن <ع: باطِن]۔ ییہ نہٕ ظأہر آسہِ۔ییہ نہٕ نوٚن آسہِ۔ ییہ کھُٹِتھ آسہِ۔ أندرِم کتھ۔غأیبُک عالم۔

بأطِنچ بلاے ہنز: -ناگہأنی مُصیبتھ یُن۔ ہنگہٕ منگہٕ کأنہہ تکلیف وۄتلتھ یُن۔

بأعِث: -[ن۔مۄل:بأعِث <ع: باعِث]۔ سَبب۔ مۄجُوب۔کارَن۔ہیتھ۔وَجہِ۔

بأقی۔ باقٕے: -[مۄل: بأقی <ع: باقی]۔ پتھ کُن روٗدمُت۔ہُر یومُت۔موژیومُت۔

بأقی تھوٗن: -دِنے تھوٗن۔ ہورنے تھوٗن۔ پتھ کُن تھوٗن۔

بأقی دار: -یُس قرضہٕ ہورنے آسہِ۔ یُس مامِلہٕ بَرنے آسہِ۔یُس کینہہ دارِ۔

بأقی روزُن: -ہورنے روزُن۔بنے روزُن۔ کرنے روزُن۔

بأقی: -[<ع:باقی]۔ پتھ۔پھِرٕ ال۔

بأقی گرٕھن: -پتھ گرٕھن۔پھِرٕ ال گرٕھن۔

بأگر: -اَن کأنتھ۔اَن کتھ۔اَکھتے،صِرف،پُشی ہتھ۔

بأگر خأنی، بأقر خأنی: -[م۔مۄل: بأگر خان <ع: باقر خانی]۔دودس تہٕ تھنہِ پٹھ بنأومٕژ کاندرواجٕ اَکھ خاص ژوٹ۔اَکہِ قِسمُک بۄڈ قتلمہٕ۔

بأگی: -[<س: باگہ]۔اَکھ پوٚت لۆگ ییمیُک مانے چھُ (تتھ) دُہکِس یا رأژ ہِندِس۔حِصہ یا خاص وَقتس۔ مِ،شامَن بأگی۔صُبحَن بأگی۔نوِ بَجہِ بأگی۔

بأگرن: -[م۔مۄل:بأگرن <س: بھاگ+کر+ک: اَن]۔ تقسیم۔حِصہٕ بٕٹأے۔بأگرمُت۔یَتھ بأگی آسَن گرٕ ہتی،یَتھ حِصہٕ آسَن گرٕ ہتی۔

بأگرنہٕ بوگ: -بأگرن وألی سُند حِصہٕ یُس تَس کینہہ بأگرِتھ دِنہٕ باپتھ کھسہِ۔

باگرن وول: -یُس بأگراوِ۔یُس گِنہٕ حِصہٕ بیترِ گرِتھ دِیہِ۔یُس بأگراوِنس پٹھ آسہِ۔

بأگراوُن: -حِصہٕ بٕٹأے کرٕنی۔حِصہٕ کرٕنی یہ یُس واتہٕ تہٕ تَس دِیُن۔

بأگرِتھ تھوٗن: -حِصہٕ کٕرِتھ تھوٗن۔تقسیم کٕرِتھ تھوٗن۔

یَس یہِ کھسہِ تَس کیُت تہٕ تھوُن۔

بأگر دِنی :-بأگرِتھ دِنچ موٗزوٗری۔ بأگرن وألی سُندٕ حِصہٕ۔

بأگرُن :-بأگراون۔ حِصہٕ کرٕنی۔ حِصہ کٔرِتھ تھوُن۔ بیوٗن بیوٗن حصَن منٛز تقسیم کرُن۔

بأل :-[مؤل: بأل <ہ: بیل <پڑاکرِت: بیلہَ <س: بَلہٕ وَردَ]۔(ل۔م)۔ داند۔ (ورگہٕ) ہچِہ کلہٕ۔ کاڈیو روٗس۔ چور۔ بیقل۔

(وولہِ) بألی یے:-(ہزلہٕ پأٹھی) تمہٕ چھنہٕ کتھے۔ تم چھی برأتھی۔ یہِ چھِ تمہِ ساتہٕ ونان یِیلہِ کانْہہ ناممکن کتھ بیترِ کأنْسہِ وَننہٕ ییہِ۔

بألکہٕ :-چیلہٕ۔ مُرید، پتہٕ پتہٕ پکن وول۔

بأن ۱:-[م۔مؤل: بان <س: بانہٕ یا وینہَ/ ونیو]۔ ڈنڈٕ (ترٛنگرِ ہُنْد یا وِلچہِ ہُنْد)۔

بانہِ وول:-یُس بانہِ ہِنْدہِن دوٚن اَنْدن چیز بیترِ الأندی ترٛأوِتھ نوان آسہِ۔

بأن ۲:-[م۔مؤل: بان]۔ پکہٕ کرٛوٗر۔ سُہ کرٛوٗر یتھ ڈٕسی لٔن لَبہٕ آسن کھارمِژ۔

بأن ۳:-[م۔مؤل: بان <س: بھاجَنہ یا بھانڈ]۔ چوٗکی بانہٕ بُٹھ۔

بأن ۴ بأنی:-[م۔مؤل: بان <س: بھانڈ] دود سوٚمبرِتھ تھوٗنگ گوربن ہُنْد اکھ بوٚڈ بانہٕ۔ کیسے۔

بانہِ دود:-بانہِ منٛز سوٚمبرِتھ دود یُس ژٕوکیومُت آسہِ۔

بأن ۵:-نالہ پٹ (کُنہٕ نألی ژٕھننہٕ کہٕ پکوچ)۔

بأنی :-[<ع: بانی]۔ ٲکن دِنہٕ وول۔ گوڈ دِنہٕ وول۔

بأنہٕ بأنہٕ :-[<س: وانہ]۔ رَژھہ رَژھہ۔ پیٛٹھِتہٕ پیٛٹھتہٕ۔

بأنی :-دورِ ہُنْد سامانہٕ یتھ منٛز بیر بَرنہٕ یِوان چھُ۔

بأنٛتھ :-[ن۔مؤل: بأنٛت <س: ویتر]۔ موٗرہِش زأوِج تہٕ نرم لِکریو سہٕ سینکلس چھےٚ وو پدان۔ کین۔

بأنٛتھ دِنی :-بأنٛتہٕ ستی پرٛتھ دِنی۔ کین دِنی۔

بأنٛتھ کھینٛی :-کین کھینٛی۔

بأندی :-[<س: برندی]۔ قِدی یُس بَند آسہِ کرنہٕ آمُت۔

بأندِل :-جیلک اَفسر۔ جیلُک کُنٛز بَردار۔

بأندی وَے :-تم پأنسہِ یم قِدی ہِنْدِ کھبنہٕ چنہٕ باپتھ بَرنہٕ چھِ یوان۔

بأندی وان :-جیل۔ قأدخانہٕ۔ قِدین بنْد تھوٗنچ جاے۔

بأندی وان لگُن :-جیل لگُن۔ سزٕ الگُن۔

بأندی وان لاگُن :-جیلس منٛز بنْد تھوٗن۔ جیل ژٕھنُن۔ قأدُک سَزادیُن۔

بأندی ہال :-جیل خانہٕ۔ قأد خانہٕ۔ سو جاے یتہٕ قِدی بَند چھِ یوان تھوٚنہٕ۔

بأندی ہأکی :-جیلُک داروغہٕ۔

بأنٛڈِل :-[م۔مؤل: بأنٛڈِل <س: بھانڈ+ک۔اِل] بانٛڈگی۔ مسخرٕ پأٹھر۔ بانٛڈکار۔ بانٛڈتون۔

بأنٛس :-[ن۔مؤل: بأنٛس <ہ: بانس <س: وَنْشَہ]۔ نرکأنی چالہِ اکھ کُلی ذاتھ یمیُک کانڈ یا لنگ لنٛجہِ

کھوکھرِ چھےٚ آسان۔

بأنٛسہٕ ڈَنٛڈٕ :- بأنٛسولۍ ریوسہٕ کھوکھر آسان چھےٚ۔

بأنٛسہٕ قلم :- لوٗکٹ بأنٛسہٕ لۍ ریتھ زیادٕ کھوتہٕ زیادٕ زِ گنٛڈ آسَن۔

بأنٛسہٕ کأنۍ :- بأنٛسہٕ ڈَنٛڈس تٕجہِ منٛز یازِ لٹھ وأجِنۍ زِ ہٹھ تٕچ۔

بأنٛسو :- یہِ کینٛژھا بأنٛسک آسہِ۔ بأنٛسہٕ لکرِ ہُنٛد۔

بأنٛگی :- [< ف: بانگ + ک: -ی]۔ بانگ دِنہٕ وول۔

بأو :- [م۔ مؤل: باد < س: بادہہ] زَنگہِ ہُنٛد ہیرِیم حصہٕ (جاناوارس، مثلن کوکرس، أنٛزس تہٕ بطخس بیترٕ)

بأوی :- [م۔ مؤل: بأوی < س: بھاوی] یہِ سپدٕوُن آسہِ۔ یہِ بنہٕ وُن آسہِ۔ یہِ بروٗنہہ کُن تقدیرس لیکھتھ آسہِ۔

ب

بِب (کاک)، بِیب کاکھ :- [ن۔ مؤل: بِب کاک < اَنگ: بِب کۄاک (Bibcock)]۔ آبہٕ نَلکُک کاکھ یُس آب ترٛاوَن وِزِ پھرنہٕ چھُ یِوان۔ نَلکہٕ ٹوٗنٛٹی یتھ گوٗل بوٗن کُن چھُ آسان۔

بِتاوُن :- [ن۔ مؤل: بِتاو < ہ: بِتانا < س: وتیپت]۔ ۱۔ گُذارن، کڈُن (وق بیترٕ)۔ ۲۔ چلاوُن۔ پکناوُن (کأم کار)۔

بِتُر :- [ن۔ مؤل: بِتُر]۔ زور۔ طاقتھ۔ بانہٕ بَل۔ گُنجأیش۔

بِٹ :- [ن۔ مؤل: بِٹ < اَنگ: بِٹ (Bit)] سِگریٹ بِٹ۔ سگریٹُک أخری حصہٕ یُس ترٛأوِتھ چھُ ژٕھننہٕ یِوان۔ سِگریٹُک لوٗکُٹ ٹُکرٕ۔

بِٹھ :- [م۔ مؤل: بِٹھ < س: وِشٹہٕ]۔ کُنہِ جایہِ بِہُن یا سمُن (ژۄر، زار یا بیٚیہِ کانٛہہ اَثر کرنہٕ باپتھ)۔

بِٹھ لأگنۍ :- ٹلر دربار دأری لأگنۍ۔ فۄضوٗل کتھ کتھ لأگنۍ۔ وَقتھ گُساونہٕ باپتھ ٹلر کتھہٕ ٹلنہٕ۔ کأنٛسہِ نِش بِہِتھ نِش بِہِتھ گرٛژھن یا یتہٕ گرٛژھ لاگُن۔

بِٹھ واہرٕنۍ :- ژۄرَن، زار بِن وار بِن ہُنٛد سمُنگ سَنٛز کرُن۔

بِٹھاک :- ۱۔ بِہن جاے۔ بیٚتہٕ بِٹھ لگہِ۔ ۲۔ پیٚنٛڈ پُرن۔ بَسن جاے۔ لُر جاے۔

بِجلی :- [م۔ مؤل: بجلی < پرٛاکرت: وِج جُل لیہٕ < س: ودیُت + لتا]۔ وُزِ گاش۔ سُہ قوتھ یُس گگھر ستی پأدٕ چھُ سپدان تہٕ ییمہِ چہِ لہرٕ گاش، نار یا آوازِ منٛز ہیکن تبدیل سپدتھ۔

بِجلی بتٕی :- (بِجلی) ژونگ، بتٕی۔

بِچُر، بیچُر :- [ن۔ مؤل: بِچُر < ک: بیکھ + اُر]۔ مأنٛچھر۔ چَربی

بِچارٕ :- [مؤل: بِچار < ف: بے چارہ] سِدٕ بوٗٹی، بوولہٕ۔ روومُت ہیٚوٚہ۔ وُچھو "بِچوٗر" تہٕ۔

بِچُر ۱ :- [ن۔ مؤل: بچر < ؟س: نہٕ + چکر]۔ ڈبہٕ پیٹھُک مستہٕ پھوٚنگ۔

بِچُر ۲ :- [ن۔ مؤل: بچُر < ؟س: نہٕ + چکُر]۔ أ کِس

جانور سُند ناو، بلی بچُر۔ بُلبُل۔

بچور: -[ن۔ مؤل: بچار <ف: بے چارہ]۔ یَس پٮ۪ٹھ آرٕ سیہ۔ بیکس۔ (ہزلہٕ کنی) تِمس وَنان یُس اَگادگرٕ ٹھہِ۔ مِ: روٗتُن نہٕ بچور۔ مِ: بچاٗر۔

بد: -نشانہٕ۔

بدمَرٕ نی: -پننہٕ مَنشا کینٛہہ سپدُن۔ مطلب پوٗرٕ گژھن۔ نِشانس واتُن۔

بد مارٕنی: -بےیسٕز کامہ اِنٛدرٕ پٮ۪ٹھُن مطلب مُنزٕ کڈتھ نیُن۔

بدٕر: -ٹھیلہٕ۔ پھُٹچ۔ گٹھرٕ۔

بدؤن: -[<ع: بدؤن]۔ اَلگ۔ بیوٚن۔ یَس نہٕ کانٛسہِ ستی ہشر آسہِ۔

بذأتی: -[ع: بذاتہ] ژکہِ۔ زاأژ کنی۔ مؤلہٕ تلہٕ، تلہٕ کنہِ۔

برٕ یانہٕ (کرُن): -[ن۔ مؤل: برٕ یان <ف: بریان] دَگُن۔ ژیٹُن (مازس) مژھ کرٕنی۔

برٕ یأنی: -توٗمُل تہٕ ماز یکہٕ وَٹہٕ رِنتھ اکھ نیامتھ۔

برٕی بش: -[م۔ مؤل: برٕی بش]۔ تُوتھ یا ٹلتھ رَلہٕ مِلہٕ پھَل پھوٚل۔ چَنہٕ۔ ٹلتھ ماہ، مُٹھ بیترٕ۔

بزٕن: -[<ف: بزَن]۔ لاے۔ مار۔ ریٚہہ۔

بزٕن بیگ: -لایَن وول۔ چوب دِنہٕ وول۔

بساطی: -[ن۔ مؤل: بساط <ع: بساط]۔ پان پأراونک سامانہٕ تہٕ بِنہٕ سِکہٕ چیز کِنَن وول۔ مَنارِ سامان کِنَن وول۔

بسوک: -بہارٕ پٹنہٕ ضِلس منٛز اِسلام آباد قصبہٕ نِشہٕ ترٛے میل دوٗ را کھ گام ییٚتہٕ یوٗسُف شاہ چک دفن چھُ۔

بِسکُٹ: -[ن۔ مؤل: بِسکُٹ < اَنگ: بِسکِٹ (Biscuit)] اکہٕ قسمُک کھٮ۪نہٕ چیز کھٮ۪ٔ۔ کھاأے۔

بِس لاے: -[م۔ مؤل: بِس لاے <س: بَڈشہ] گاڈٕ رٹنُک اَکھ سامانہٕ، یِہ چھےٚ اکھ لوٗر آسان ییٚتھ اکہِ اَنٛدٕ وول گُرتھ پَن چھُ اَلونٛد یوان ترٛاونہٕ، گاڈٕ چھےٚ اَتھی وأرِلس منٛز پھسان۔

بِس لایہِ وول: -سُہ کانٛٹہٕ یُس بِس لایہِ گنٛڈنہٕ چھُ یوان۔ بِس لایہِ ہُنٛد کوو۔

بِس لاے ترٛاوٕنی، لاَ کنی: -فَنٛد گُرِتھ پھساوُن۔ زال واہراوُن۔ تال زال گُرتھ کانٛہہ پانٛس کن پھرُن۔

بِسم اللّٰہ: -[<ع: بِسم اللّٰہ]۔ قرآنُک اَکھ آیہ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط۔ ۲۔ کُنہِ کامہِ بیترٕ دَس تُلنہٕ برٛونٛہہ وَنان، تہِ دٕ پتھ گوشرُوع چھُس کران خودایہ سُنٛد ناو ہیتھ۔ ۳۔ شُرِس کُٹِس دَب دٕرِس لگنہٕ وِزِ وَنان تہٕ دٕپتھ گو خودایس چھُکھ حوالہٕ، خودا ےٚ رٕچھنے۔ ۴۔ آنکار۔

بِسم اللّٰہ کرُن: -کُنہِ کامہِ بیترٕ دَس تُلُن (خاص گُرتھ بَتہٕ کھٮ۪نہٕ وِزِ وَنان)۔

بِشتہٕ: -[< آواز پیٹھ = بِش + تہٕ۔ مُ: بِہش] بزٕ ورٕ ژٕ لراونہٕ وِزِ وَنان۔ بزٕ ورٕ کڈنٕچ آواز۔

بِشکرٕ وٗ ٹی: -[<ک: بِشتہٕ = بزٕ ور + ہ: روٗٹی]۔ یُس پرٛتھ

وِزِ کھبنہٕ موقس حاضر آسہٕ۔

بکشۆ: -[ن۔مؤل: بِکشُک <س: بِھکشُکہٕ]۔ بیکھیُک۔
خاص کُرتھ بوُدِ بیکھیُک۔

بِکھاُرؠ: -[ن۔مؤل: بکھار <ہ: بِکھاری <س: بِھکشا
پاری]۔ بیچھِہ۔ بیچھِ وُن۔ فقیر۔

بِکھارٕنؠ: -بیچھِ وِنی۔ یوسہٕ بیچھان آسہٕ۔

بِکھاُرِل: -بیچھ گی۔ یَس بیچھِہٕ نچ ڈٔنڈ آسہٕ۔

بِگار: -[ن۔مؤل: بِگار <س: وِکار] پھاس۔ فساد۔

بِگارٕ کرُن: -پھاس کرُن۔ فساد کُرتھ دیُن۔ زھبن
کرُن (دون دوستن بیترِ پانہٕ وٲنی)

بِگارُن: -اَصلہٕ، پزٕنہٕ تہٕ پزٕ نشہٕ ڈالُن۔ بزٕیٹھ
کرُن۔ شکل ڈالنی۔ گڑ بڑ پاٹھ کرُن۔ گراوٹھ
انٕنی۔ گراوُن۔ غلط فہمی پاٹھ کرٕنی۔

بِگل: -سینڈ باجُک اَکھ سامانہٕ۔ ترُم۔

بِگرَن: -[م۔مؤل: بگرَن <س: وِکار+ک: اَن]۔
ا۔خرٲبی۔ اَصلہٕ، پزٕنہٕ تہٕ پزٕ نشہٕ ڈٕلنچ حالتھ۔
بزٕیٹھنچ حالتھ۔ شکل ڈٕلنچ حالتھ۔ گراوٹھ۔ ۲۔ گڑ
بڑ۔ بےٚ ترتیبی۔ ۳۔ زھبن۔ دُیی۔

بِگرُن: -اَصلہٕ، پزٕنہٕ تہٕ پزٕ نشہٕ ڈُلُن۔ خراب گژھن۔
بزٕیٹھُن۔ شکل ڈٕلنی۔ ۲۔ گرُن۔ پیوٚن۔
گراوٹھ تٕنی۔ ۳۔ گڑ بڑ گژھن۔ بےٚ ترتیبی منز
آسُن۔ ۴۔ زھبن گژھن۔ دُیی گژھنی۔

بِل: -[م۔مؤل: بل <پڑاکرت: بلالہ <س: بِڈالہ]۔
سو زنانہٕ یتھ مَس اُچھ بڑٲرؠ سِنزٕ ہش آسن۔
ن: بیُل۔

بِل۲: -[م۔مؤل: بل <اَنگ: بل (Bill)]۔ ا۔ سُہ کاغذ
یتھ پیٹھ پانٕسہٕ خزانہٕ منز کڈنہٕ یوان چھہٕ۔
۲۔ قونوٗنُک مُسوٗدٕ یُس اسمبلی یا پارلیمنٹس منز پیش
سپدان چھُ۔ ۳۔ بَرداشتُک حساب۔

بِلَو: -[ن۔مؤل: بلو] سو کٕنی یا دالہٕ پٹ یتھ پیٹھ کُنہٕ
اوزارٕ چ دار تیز چھےٚ کرنہٕ یوان۔

بِلو دِتھ بہُن: -تیار آسُن۔ سَکھرِتھ آسُن۔ کھَہرَن دِتھ
روزُن۔

بِلو دیُن: -پھش دیُن (اوزارس تیز کرنہٕ باپتھ)۔
تیز کرُن۔

بِلا: -[ع: بلا]۔ یہٕ چھُ اَکھ بروٚنہہ لوٚگ۔ ورٲے،
روٗس۔ م: بلا خوف، بلا شک۔

بِلاہ (باللہ): -[ع: باللہ] خودایہٕ سُند قسم۔ باخودا۔

بِلہٕ۱: -[ن۔مؤل: بل <ہ: بلا]۔ بیج۔ چپراس۔ چپراُسی،
پُلسہٕ وول یا کُنہٕ جماژ ہُنٛد آسنُک نشانہٕ۔

بِلہٕ۲: -[ن۔مؤل: بیُل <پراکرت: بلالہ <س: بڈالہ
]۔ نچہٕ اُچھ کرِتھ۔ یَس اُچھ نچہٕ آسن۔

بِلہٕ گژھن: -ناراض گژھن۔

بلوٚر: -[ن۔مؤل: بلور <ع: بلور]۔ سوٗ ٹھک۔

بِل بچُر۔ بلی بچُر: -[ن۔مؤل: بل بچُر]۔ اَکس وُپھونس
جاناوارٕ سُند ناو یَس بچُر چھُ آسان۔ بُلبُل۔

بلکُل :- [ع: بالکُل]۔ سائلم ۔ پوٗر ۔ برابر ۔ ہوٗ بہوٗ ۔

بمہٕ سین :- [ن ۔ موٗل: بمہٕ سن > س: بھوٗمہٕ + سچِنہ]۔
اُکس لوکٹس کیٚمہِ سُند ناو ۔ م: بمہٕ سنی ۔

بنا :- [ن ۔ موٗل: بنا > ع: بنا]۔ ا۔ بُنی یاد ۔ کُن ۔ شروٗع ۔
گوڈ ۔ ۲۔ پاے ۔ چاڑ ۔ ۳۔ وجہ ۔ موٗجوٗب
۔ مِ: ژٕ ے کتھ بناہس پیٹھ وَنُتھ یہ ۔

بنا کرُن :- وتھ ژھاڑنی ۔ سُبیل کرٕنی ۔ چاڑ کرُن ۔
پاے کرُن ۔

بٔنی :- [م ۔ موٗل: بٔنی > س: بھگتی (م: ہ: بہن ، گجر اُتی: بہن)]
بیٚنی اُرِتھ کتھ کرنہٕ وزِ وَنان ۔ مِ: بہتہٕ بٔنی ۔ کیاہٕ بٔنی بیترٕ ۔

بندی (بنڈی) :- اکہ سبزی ہُند بٔنی بیترٕ ۔

بنٛدر :- [م ۔ موٗل: بندر > س: بند]۔ ا۔ ڈیچ چوٗنی ۔ ستاڑ
یُس چھاونہٕ چھُ یوان (پکوس ، ٹوپہ بیترٕ)۔
۲۔ پھنٛدرینٛی ۔ ژھلہٕ گر ۔

بندرابن :- [ن ۔ موٗل: بندرابن > س: ورِنداون]۔
جمنایہ بٔٹھس پیٹھ متھرایہِ منٛز اکہ جایہ ہُند ناو (یِیتہٕ
کرشنن لوکچار گوٗپین ستی گذور)۔

بنٛدرینٛی :- [م ۔ موٗل: بندرینٛی > س: بند + ک: رٔنی >
پراکرت: رٔنی > س: راگنی ، راجنی]۔ پھنٛدرینٛی ۔
ژھلہٕ گر ۔

بنٛڈر :- [ن ۔ موٗل: بنڈر > س: پنڈ + ک: اُر]۔ یڈ ۔

بنٛڈرالُن :- (ل ۔ م) یڈ تھر تھر اژنی ۔ کھوژُن ۔ ترہرُن ۔
وبسرُن ۔

بہشت :- [ن ۔ موٗل: بہشت > ف: بہشت = ژند:
وہشٹ = س: وسشٹ] جنتھ ۔ سورگ ۔

بہُن :- [ن ۔ موٗل: بہہ > ک: بہہ > س: وِش + اُن]۔
ا۔ آسن پتھر تھوٗن ۔ مَندل پتھر تھوٗتھ روزُن ۔
۲۔ روزُن ۔ مِ: سُہ چھُ ہوور بہتھ ۔ ۳۔ ژمن ۔
شرٛپُن ۔ وپُن ۔ مِ: کتھ بہنی ۔ تس گرٛھیاہ بہُن
تہٕ کِنہٕ نہٕ ۔ ۴۔ ژرکس روزُن ۔ مِ: سیوٗمُب
بہن ۔ ۵۔ حرکژ منٛز نہٕ آسُن ۔ رُکُن ۔ مِ: گرٛچھے
بہتھ ۔ ۶۔ کامہِ کارس منٛز نہٕ آسُن ۔ بےٚ کار
آسُن ۔ م: ازکل چھُ سُہ بہتھ ۔ ۷۔ کُنہِ کارس ستی
لگِتھ آسُن ۔ مِ: سُہ چھُ اُتھی کامہِ بہتھ ۔

بہن جاے :- ا۔ روزُن جاے یِیتہٕ روٗزی زِ ۔
۲۔ بیٚتھنہ کانہہ بیٚہہ ۔ ۳۔ بیٚتھنہ لوکھ آسن سمان ۔
مِ: وُنہِ چھنہٕ پنچایتس بہن جاے ۔

بہتھ :- 'بہن' لفظُک پتھ کال ۔

بہتھ گرٛھُن :- پتھر بہتھ نہٕ تھوڈُے ووتھُن ۔
پتھرس پیٹھ اکہ ہے جایہ روٗزِتھ گرٛھن ۔
اُکی ہے جایہ روٗزتھ گرٛھُن یا رُکن ۔ اورِ یورِ نہٕ
ڈلُن یا پکُن بند کرُن ۔ کارٕ نشہِ گرٛھُن ۔

بہتھ نہٕ لگُن :- آرام نہٕ یُن ۔ سوکھ نہٕ آسُن ۔

بہہ دانہٕ :- بم ژوٗنٹھ بیوٗل ۔

بیابان :- [ن ۔ موٗل: بیابان > ف: بیابان (بے + آب +
آن)]۔ صحراو ۔ سیکہِ مأدان ۔ وأران تہٕ

بَنجر علاقہٕ۔

بِیابِیا کرُن: -وولہِ وولہِ کرُن۔

بِیابِیا کوترو: -اَکھ شُری گَنڈُن۔

ہارِاؤنے سِیاہ دانہٕ

بِیا بِیا کوترو

بیُڈ: -اکِہ قسمُک کیُوم یُس زٔمینس منز روزان چھُ۔

بیو: -بیو بیو۔ ہکٹ، اَکھ کورِ کھیل۔

بی

بی ا: -[<س: دۆ تیہ] بیٚہ لفظُک ژھوٚٹ۔ یہ چھُ اکِہ بی، لفظس ستی پوٚت لوٚگ بٲنتھ یوان۔

بی ۲، بیٚئے: -[مؤل: بی۔بے <س: بھَر یہ]۔ کالک۔ راتُک۔ یہ نہٕ سٲدروار آسہِ۔ بگر یوٚمُت بٲسی۔

بیر: -بٲسی آسُن۔ کُنہِ کھنہٕ چیزٕچ سو حالتھ یوس تتھ پَلٹنہٕ ستی گرٛھان چھےٚ۔ ۲۔ نہ کرنہٕ کنی کٲم پزٕنہٕ نچ حالتھ۔ کتھ پزٕانئ۔

بیر لگُن: -ژیرِ لگنہٕ کنی کتھ شٹھٕنی۔

بیٚہِ ناوُن: -شٹھٕ راوُن۔ ہٕنڈ راون۔ پزٕانہٕ ناوُن۔

بیٚن: -[ن۔مؤل: بے <س: بھرٛیہ] بی گرٛھن۔ کھنہٕ چیزٕک پَلٹُن۔ ترُن۔ ماز بیتر راتس روٗزِتھ خراب گرٛھن۔ پھیرُن۔ بٲسی گرٛھن۔ کھنہٕ چیز بیتر بی سپدِتھ کھنبس لایق نہ روزُن۔

بیوٗمُت: -بی گوٚمُت۔ پَلٹیوٚمُت۔ بٲسی۔ پھیوٗرمُت۔

بیب: -[م۔مؤل: بیب <ف: بی بی لفظُک ژھوٚٹ]۔ ا۔ اَکہ تاسہٕ پٹِیُک ناو۔ بیگم۔ ۲۔ یہ چھُ اَکھ زَنانہٕ ناوتہٕ۔

بیب دید: -کٲشرِ زبٲنۍ ہنٛز اَکھ مشہوٗر زنانہٕ شٲعیر۔

بیپہٕ کانہٕ ہنٛدی روقہٕ: -بےٚ مانہٕ شیٚچھٕ پٲغام۔

بیپتل: -ژھاوجہِ ہُنٛد اکھ قسم یوسہٕ قدٕ ژھوٚٹ چھےٚ آسان۔

بیتھ، بیتہٕ: -[م۔مؤل: بیت]۔ لُٹھی کٕنج لُٹھس رگندٕ نچ گتٕ۔

بی ٹی: -[ن۔مؤل: بی ٹی <اَنگ: بی ٹی (B.T)]۔ ہیٚچھناوُن یا پرٛناوُن عٲلمُک گرٛیجویٹ یا تمیُک پاس۔

بیٹھ: -[م۔مؤل: بیٹھ <س: وِشٹہ]۔ ا۔ بَنجر زٔمین۔ (زٔمین) یتھ نہٕ کینٛہہ بووِ۔ یوس نہٕ لاگنہٕ یِیہ۔ ۲۔(زنانہٕ) یُس نہٕ شُر کوٚٹ زیوِ۔ ہانٛٹھ زنانہٕ (گریرِن)۔

بیچر: -[ن۔مؤل: بیچر < ک: بیکھ+ اَر] مأنچھُر۔ چربی۔

بیڈ: -[ن۔مؤل: بیڈ <اَنگ: بیڈ (Bead)]۔ بٹُن۔ ٹوٗپی پھوٚل۔

بیڈی: -[م۔مؤل: بیڈ <ہ: بیڈی <س: بیٹکہ یا وِیٹکہ] سو ہانکل یوسہٕ گوڈَن ژھنہٕ چھےٚ یوان (یتھ نہٕ ژٕلِتھ ہیکی زِ) زنگن یا گوڈَن ہنٛز اَر۔

بیڈ گرٛھنہٕ: -آرِ گرٛھنہٕ۔ زالس پھٔسُن۔ ہنہٕ یُن۔

بیر ا بِر: -[م۔مؤل: ہیر <م: بھیڑ <پرٛاکرت: بھیڑ] لؤکہٕ جسر۔ لؤکہٕ ترٛپہٕ ترٛپھ۔

پیر پیر :- لۆکہٕ لۆکے۔ لۆکہٕ ترٛپہ ترٛپھ۔

پیرٕ گرٕنی، پیرٕ لائٕگنی :- جمگٹھ لاگن۔ جمگٹھہٕ سۆمبراوُن۔

پیر ۲ پرٕ :- [ن۔ مؤل: پیر < س: وِپٹا] گندنہٕ باپتھ ہچو گوگُل۔ ہچو پینڈ۔ ہالہٕ گوگُل۔ پیر گوگُل۔ پیرٕ

پیرو :- کٲشیر ہِندِس اَکِس گامَس ناو۔

پیر بَل :- اکبر بادشاہ سُند اَکھ وٗزیر (دٕپان یہ اوس بڈٕ دانا تہٕ چاٹہٕ گوٗر)

پیرٕ بَلُن کٕٹھ :- بَیہ ستی کانپہٕ وَنہٕ آمُت۔ خوفہٕ ستی ژٕمیوٗمُت۔ پھرٛ ٹہٕ ستی زرد ہوٗمُت۔

پیر بَلُن کٕٹھ گژھُن :- خوفہٕ ستی ژٕمُن۔ مِ: مےٚ گو پیر بَلُن کٕٹھ۔

پیر بٔلی :- [م۔ مؤل: پیر بَل <؟س: وَرتُلہٕ + وَلیہ]۔ مَنز کنس لاپنج اَکھ کنہٕ واَج یوس نچوٚی موہنوی لاگان چھِ۔ ترِکی۔

پیر بَلہٕ پوٗش :- پیر بَلہٕ کُرمژ گُلکٲری ہیترٕ۔

پیر بَلہٕ کَن :- ا۔ اَکھ پیر بٔلی۔ ۲۔ سُہ کَن یَتھ پیر بٔلی لٲگتھ آسہٕ۔

پیر بَلہٕ ہوٗر :- پیر بَلہٕ جوٗری۔ پیر بَلہٕ زٕگن۔

بیڑی :- [ن/م۔ مؤل: بیڑی <ہ: بیڑی <س: وی ٹی]۔ اَکہٕ قسمُک سگریٹ یُس پنہٕ وٕتھرس وٗلتھ چھُ بناونہٕ یوان۔

بیکھ ا :- [ن۔ مؤل: بیک] چرب۔

بیکہٕ بَتہٕ :- چرب ترٲوِتھ بَتہٕ۔

بیکہٕ بچھوٗن :- ژھوٹہٕ بٕچھ۔ سُہ بچھُن وول یُس ژھوٹہٕ پھٕلی تام رَٹہٕ۔ شمہٕ گوٚ دوٗد۔

بیکہٕ چھِچھُر :- چربی دار نوٗہ۔ چربی دار چھِچھُر۔

بیکہٕ دار :- یَتھ بیکھ ستی آسہٕ۔ چربی دار۔

بیکہٕ لٕلہٕ :- بیکہٕ چھٕلہٕ۔ چربہٕ دَتہٕ۔ چربہٕ رٕز۔

بیکہٕ نور :- چربہٕ دار پھنبٕڈر۔ چربہٕ دار نوٗہ۔

بیکٕل :- بیکہٕ دار۔ چربی دار (ماز ہیترٕ)۔

بیگہٕ :- [ن۔ مؤل: بیگ <ہ: بیگھا <س: وِگرہہ]۔ زٕمینُک اَکھ میژ۔ پانژہ کنال زٕمین۔

بیلچہٕ :- [ن۔ مؤل: بیلچ <ف: بیلچہ]۔ لوکُٹ بیل۔ زٕمین کھنہٕ ٹُک اَکھ اوزار۔

بیم ا :- [ن۔ مؤل: بیم <ف: بیم =س: بھیمہ] بےٚ۔ خوف۔ ہٲبتھ۔ ترٛاس۔

بیم تھوٗن :- ہٲبتھ تھوٗن۔ بےٚ تھوٗن۔ کھوژ ناوُن۔

بیم روزُن :- ہٲبتھ روزُن۔ بےٚ روزُن۔ خوف روزُن۔ جُرتھ نہٕ کرُن۔ مُنی بہُن۔

بیم کھیوٗن :- کھوژُن۔ ہٲبتھ اَژُن۔ ترٛاس کھیوٗن۔ کاٗپنہِ اَژُن۔ جُرتھ نہٕ کرُن۔

بیم ہاوُن :- ہٲبتھ ژٕھنُن۔ بےٚ ترٛاوُن۔ خوف ہاوُن۔ کھوژ ناوُن۔

بیم ہیوٗن :- ہٲبتھ رٹُن۔ بےٚ رٹُن۔ کھوٗژتھ روزُن۔

بیم ۲ بیمہٕ :- [ن۔ مؤل: بیم <الگ: بیم (Beam)] نٔری کوٗٹ۔ تالوٗک سُہ موٗٹ تہٕ زیوٗٹھ کوٗٹ یَتھ پیٹھ وِرامہٕ ہیترٕ چھےٚ واہرٲوِتھ آسان۔

بیمہٕ :- [ن۔مؤل: بیم <ہ/اُ:بیمہٕ <ف: بیمہَ]۔ عِوضانٕچ سٕبیل۔ زُوٕ رٕنگی تہٕ مالہٕ بیترٕ رٕنگی نوقصان پوٗرٕ کرنٕچ ذِمہٕ وأری۔

بیمہٕ سین :-[ن۔مؤل:بیمہٕ سین <س:بھیمہَ سینہَ]۔ پانٛژو پانڈوٕ منٛز أکس پانڈوٕ سُند ناوُیس سبٹھاہ بلوان اوس۔

بین ا:-[م۔مؤل: بین <ف: بینی]۔ دارِ یا دروازس ژٕرنہٕ ٹھوٗر کرنہٕ باپتھ أکس پٕٹس لأجمژ پچہٕ چھل پھُٹہِ۔

بین ۲:-[م۔مؤل: بین <ف: بینی]۔ ا۔ نستہٕ ہنٛز أڈِج۔ ۲۔ کدُلک انٛد۔

بین ۳:-[ن۔مؤل:بین <س:وینا]۔ اکہِ قسمٕچ سورنے یتھ منٛز ہوا جمع سپدِتھ وارٕ وارٕ نیران چھُ۔

بین باجہِ:-اکہِ قسمک سازیُس سورنیہ ہندی پأٹھی چھُ وزان۔

بینا:-[مؤل: بینا <ف:بینا]۔ گاشدار۔ وِچھن وول۔ بُصیرتہٕ وول۔

بینأیی:-[م۔مؤل:بینأیی <ف:بینایی]۔ أچھ گاش۔

ب

بٕرکاوٗن:- [<وٗرکاوُن، غفلژ کھٕنڈرن]۔ ٹٕسن۔ سپہٕ راوُن۔

بٕرٕتنی، بُرٕتنی:-[<س: ور+ورتنی]۔ اکھ گٕنڈن تماشہٕ

(یہِ چھے پٕنٕس وُرتھ زِ گٕڈی کرِتھ اکھ ژٕرٹ آسان، پَن چھِ وُٹھنی دِتھ لمنہٕ ستی زٕٹھراوان یمہٕ ستی یہِ ژٕرٹ نژان چھےٚ)۔

بٕربتنہٕ ہٕنٛدی پأٹھی نژُن:-جَل جَل کأم کرٕنۍ۔ رُت ووتھٕ پوآسُن۔

بٕربٕر:-[<آواز پیٹھ]۔ پھٕرٕ پھٕرٕ۔درٕدر۔م:بٕربٕر کران وٕژھ سو بون، بٕربٕر کران، بٕربٕر کران ژٕجہٕ سارے ژٕرٕ۔

بٕسر، بُسر:-[م۔مؤل:بُسر <س:بُس]۔رٕہر۔ سٕخ توٗت پوٗنی۔ گرٕکہٕ دِوٗن آب۔

بٕسر پٕینی:-رٕہر پٕینی۔ گرٕکہٕ وٗن آب پیوٗن۔

بَسر وٕسنی:-یتہٕ آبہٕ ستی مُسلہٕ دژُن۔ پھٕکٕژ کھسنی۔

بٕسرِ دیوٗنی:-تالہِ تام بٕرتھ نارٕ کانگرٕ بیترٕ یتھ اتھٕ لاگنہٕ بستہٕ کھسن۔

بٕسرِ دیو:-سُہ کانہہ بانہٕ یتھ منٛز گرٕکہٕ دِوٗنس آبس چھکہٕ آسن ووتھان (یتھ اتھٕ لاگنہٕ اتھے دزِ)۔

بٕسرِ لد، بُسرِ لد:-یُس بٕسر آسہِ پیمٕژ یا وٕژھمٕژ ۔یُس گرٕکہٕ وٗن پوٗنی پینہٕ ژٕم۔دٕزٕمٕژ آسہِ۔

بٕسرِ ووٗنی:-رٕسرِ ووٗنی (خاص کرِتھ) سو آبہٕ ترٛٹھ یوس رٕہر ہٕش آسہِ۔

بلیڈ:-[ن۔مؤل: بلیڈ <انگ : بلیڈ(Blade)] ریزر یمہٕ ستی دأڑ بیترٕ چھِ کاسان۔

بٕہر، بٕہر:-[م۔مؤل: بٕہر <مُ، ہ:بٕہری <س:مدھ] گانٹہٕ

ہٕنز شکلہِ اکھ جاناوار یُس لوکٹین جاناوارن کھوان چھُ۔

ہٕہر پیٚنز:-اُرِس ذُرِس کانٛہہ ووکھ بلاے ہیتھ ژٕلنی۔ (ورگہٕ) وُچھان وُچھان تباہ گژھن۔ اکھ ووٚہو۔

ب

بُر:-[ن۔مؤل: بُر <س: بُد بُدیا بُر]پھوکہٕ ڈوٗن (یُس آبَس چھُ کھسان)۔

بُبہٕ رارٕے:-(آبس بیترِ) بُرٕے بُر۔ پھوکہٕ ڈوٗنی پھوکہٕ ڈوٗنی۔ یکہٕ وَٹہٕ واریاہ پھوکہٕ ڈوٗنی کھسنی۔

بُبہٕ رائے:-بُبہٕ رَن ہٕنڈی پاٹھی گژھ لگنی۔ بُر تہٕ بُر ووٗنی۔ تھٕنی۔

بُبُل:-[ن۔مؤل: بُبُل]۔ اَناج بیترِ تھونہٕ خاطرٕ اکہٕ قسمچ مٹ۔

بُت:-[ن۔مؤل:بُت <ف:بُت]۔پوٗتُل۔موٗرتی۔

بُت پرست:-[مؤل: بُت پرست <ف: بُت پرست]۔پوٗتلی پوٗزا کرن وول۔

بُت پَرستی:-پوٗتلی پوٗزا۔

بُت خانہٕ:-سو جاے یتہٕ نَس واریاہ پوٗتلی آسن۔ (عوٗموٗمَن شائری منز استیمال سپدان)۔ م: کابہٕ (کعبہ)۔

بُت شِکَن:-[<ف: بُت+شِکن]بُت پھٹراوَن وول۔پوٗتلی پھٹراوَن وول۔

بُتہٕ راتھ:-[م۔مؤل: بُتہٕ رات <س: بھوتہ+ک۔ راٹھ <:راشٹر]۔زمین۔پرتھوی۔

بُتھ ا:-[ن۔مؤل:بُتھ <م:سِندھی:بوٗتھ=پنجابی:بوتھا] ا۔گردَنہٕ ہیوٚرکُن جِسمُک سُہ حِصہٕ یتھ منز اَچھ، نَس تہٕ اَس بیترِ شامِل چھُ۔روے۔۲۔(کرِ بیترِ) برٛونٹھیم حِصہٕ۔ برٛونٹھیم پاس۔۳۔کپُرک سُہ طرف یُس سُوَن وِزنہر کُن تھونہٕ یوان چھُ۔۴۔پیٚٹھیم طرف (بوٗٹس)۔۵۔پیٚٹھیم تاہ (دستارس)۔۶۔بکُر۔۷۔کُنہِ لایق بانہٕ۔شوٗنڈ۔

بُتھِ:-برٛونٹھہٕ۔برٛونہہ کنہٕ۔برٛونٹھی کِنی۔بُتھِ سیوٚد۔

بُتھِ آمُت:-سُہ یُس اورٕے برٛونٹھہٕ آسہٕ آمُت۔ یُس اور ؤتھتھ یِنَس تیار آسہٕ۔یُس بُتھ کھنَس پیٚٹھ تیار آسہٕ۔

بُتھِ بُتھ۔بُتھِ بُتھِ دِنی:-دوشوٕے اَتھو بُتھس ژنجہٕ دِنہٕ۔ ماتمس بیترِ منز دوشوٕے اَتھو بُتھس ژنجہٕ دِنہٕ تہٕ زٕلِ وانٛلنی۔سخ ماتم کرُن۔

بُتھِ بُتھِ وُچھن:-لگاتار بُتھس کُن وُچھان روزُن۔ تھٕلہِ تھٕلہِ وُچھن۔بُتھس کُن مُدٕے گنٛڈِتھ روزُن۔لولہٕ ہٕژ وأچھو وُچھان روزُن۔

بُتھِ پیٹھ تُلُن:-۱۔حَیا ترٛاوُن۔بےٚ شَرم بنُن۔بےٚ حیالاگُن۔۲۔لِحاظہٕ ژٕٹُن۔

بُتھِ پیٹھ ووتُھن:-لِحاظہٕ بیترِ نہٕ روزُن۔بےٚ شَرم بنُن۔بےٚ حَیأیی ہیٚنی۔

بُتھِ پٹھُک :- تہٕ یہ بُتھِس پٹھ آسہِ - ہمسایہ بیترِ - نکھٕ تلُک - بروٚنٹھہٕ کنیٚک -

بُتھِ پیوٚن :- نظر گژھن - دژ ٹھیٚنٹھ یُن - ہنگہٕ منگہٕ سمکھُن - یَسندِ سمکھنچ نہٕ ووميدے آسہِ سےٚ بروٚنٹھ گُن وأتتھ پیوٚن (خاص گُرِتھ سُہ سمکھُن یَس نہٕ سمکھُن یژھی زِ ہے) -

بُتھِ تھوُن :- ا- کانٛہہ یا کینٛہہ بروٚنٹھہٕ کنہِ تھوُن - واتناوِتھ تھوُن - ۲- نوٚموٗنہٕ رٕنگی ہاوُن - ۳- دولہٕ تھوُن - ژھایہِ تھوُن - م: بُتھِ تھوٚوُن اَتھ - ۴- پننہٕ بدَل بیاکھ کانٛہہ بروٚنٛہہ گُن کرُن - م: بُتھِ تھوٚوُن بَب -

بُتھِ چھوٚت :- پژٕنہٕ بُتھِ - یَتھ بروٚنٹھیم پاس سفید آسہِ -

بُتھِ دیُن :- بروٚنٹھہٕ تھوُن - پننہٕ بدَل بیاکھ دیُن - پننہٕ بدَل بیاکھ پھساوُن - م: پنُن پان بچاوِتھ دیُت تمیٚ بوٚیی بُتھِ -

بُتھِ زیوٚٹھ :- یَس زیوٚٹھ بُتھ آسہِ -

بُتھِس پیٹھ :- برٛونٛہہ کنہِ - روٗبروٗ - م: تمیٚ کوٚر تَس بُتھِس پیٹھ جواب -

بُتھِ لگُن :- زِٹھس یا تَس بروٚنٛہہ کنہِ یَسند لحاظ آسہِ وادَس واد کرُن - مُقابلس یُہن - مُقابلہٕ کرُن - کانٛسہِ ہندِ طرفہٕ ژوٗنی - ییٚ سندِ بدلہٕ مقابلس لگُن -

بُتھِ نوٚن :- ا- یَس بُتھ یلہٕ آسہِ - یَس بُتھِس پیٹھ کینٛہہ آسہِ نہٕ - ۲- بےٚ شرم - بےٚ حیا - بےٚ منڈُ چھ -

۳- صاف بُتھِ - بُتھِ وَسُن - شُس گژھن - بُتھی کنی کمزور آسُن -

بُتھِ ہیوٚن :- ا- سو کتھ یوسہٕ گوڈٕ ٹلی زِ - ۲- مدتہٕ باپتھ بیا کھزون کامہِ لاگُن -

بُتھِ یُن :- ا- اورے وأتتھ پیوٚن - اورَے بروٚنٛہہ گُن یُن - ۲- بُتھی پھیُر جواب دیُن - بروٚنٛہہ کنہِ وادس واد کرُن - (خاص گُرِتھ تَس یَس یژھ شوٗبہِ) ۳- دوہہٕ پتہٕ دوہہٕ کانٛہہ چیز کھینہٕ کنہِ نہٕ سُہ خوش کرُن یا باوزُن - کُنہِ کھینہٕ چیز چ ژنن گژھنی -

بُتھی باکُل :- یَس بُتھ وَدِوُن آسہِ - وَدِوپن بُتھ گُرِتھ - (شُر) یُس پرٛتھ ساتہٕ وَدان آسہِ - وَدِوُن شُر -

بُتھی بوٚڈ :- یَس زیوٚٹھ تہٕ کھوٚل بُتھ آسہِ - ۲- یُس بَجہ بَجہ کتھہِ آسہِ کران - ۳- بوٚڈ موٚہنیو ہاوُن لایق - دیٛارِ وول -

بُتھی پچ :- بوٚڈتہٕ ویوٚ کھُت بُتھ -

بُتھی پرٛتھ :- موکھ پرٛتھ - بروٚنٛہہ کنہِ ٹیوٚٹھ جواب بیترِ دیُن (زِٹھس یَس یژتھ پرٛز کرُن) بڈ ہٹہِ یا بڈوُنن -

بُتھی پھیشِل :- یَس صُبحس بُتھ وُچھنہٕ دوٚہ پنڈری نیر - منحوس -

بُتھی پھیُر :- گُستاخ - یُس یوٗرک آسہٕ نہٕ مانان - یَس نہٕ یوٗرُک شرٛ یٚہ - یُس وادس واد کرِ -

بُتھی تمہٕ نبر، بُتھی تمہِ نیار :- بُتھیُک کرٛ یٚہنیار - بُتھِ

کرُہن آسُن ۔ غم زَدٕ آسُن (خاص کُرِتھ ییلہِ بُتھ کُنہ فِکرِ، منٛد چھِ یا پَرے شانی کنہِ کرٕ یہنہ)۔

بُتھی تُمن:۔ کرٕ یہنہ بُتھ یَس کرُہن بُتھ آسہِ۔

بُتھِ تر کرُ:۔ بُتھی کنہِ ترٛوش ۔ پَسنٛد بُتھ ستی کھوٗژن آسہِ یوان۔

بُتھی چھتُر:۔ بُتھِ پرٛژن ۔ موکھ پرٛژن۔

بُتھی دَگ:۔ سُہ ژھٕٹہِ رٕ دیُس کانٛسہِ پکوٗنس آسہِ بُتھس لاینہٕ یوان۔

بُتھی دار:۔ ۱۔ ہاوُن باوُن لایق ۔ تھکُن لایق ۔ بوٗڈ موٗہنیو۔ ۲۔ روب دار ۔ یَس بُتھ دیُن تگہِ۔

بُتھی دیار:۔ نفر ومٕوجوٗب زٕ ج ۔ نفرِ پتہٕ نفرِ باج۔

بُتھی زالے:۔ زِٕٕہس تھی بُتھِ پٹھ تُلتھ کانٛہہ ناشایان کتھ بیتر کرٕنی ۔ مِ: توہہِ تھی پرٛھ کتھ وَنہٕ گیہِ بُتھی زالے۔

بُتھی ژُنٛڈ (دِنی):۔ موکھ پرٛتھ دیُن ۔ بُتھ کھیوٗن۔

بُتھی کنہِ اُنُن:۔ سَخ تنگ کرُن ۔ سَخ عاجز کرُن۔ اَریُن اُنُن ۔ وَدنس کھارُن۔

بُتھی کنہِ آمُت:۔ ۱۔ یَس کھوٗتمُت آسہِ ۔ یَس نشہِ آسہِ (دیارن ہُنٛد) ۔ ۲۔ تنگ آمُت ۔ عاجز آمُت ۔ ۳۔ پیچ کھُر آسہِ گاٗمُت (کھبنہِ چیزٕ چ) مِ: بیمارس پھِے اَل بُتھی کنہِ آمُت۔

بُتھی کنہِ یُن:۔ تنگ یُن ۔ عاجز یُن ۔ (کُنہِ چیزٕ چ کھُر گژھنی ۔ نشہِ کھسُن ۔ تکبُر گژھن۔

بُتھی کھکھُر:۔ خامہٕ خٕہک تکلیف ۔ بٕکی کُنہ جایہِ زورٕ

گژھن پیوٗن (خاص کُرِتھ کانٛسہ بڈس)۔

بُتھی کھکھُر دِنی:۔ ۱۔ دُبہٕ ساوِتھ کانٛسہِ کھکھُر دِنی یِتھ تَس بُتھ وُتھ زٕلنہٕ ییہِ ۔ ۲۔ خامہٕ خٕہک تکلیفا دیُن ۔ کانٛہہ کُنہِ جایہِ زورٕ نیُن۔

بُتھی کھکھُر لگنی:۔ خامہٕ خٕہک تکلیفا لگُن۔

بُتھی کھٔنٛڈ:۔ بُتھارٕ ۔ ہٕوٕنی گلینگ ۔ اَڈ زاڈ کرنس پٹھ درٕ یوٗمُت۔

بُتھی لَب:۔ بُتھیُک اَکھ طرف، گوٗل۔

بُتھی لاگے:۔ دونکھہِ دونکھہِ۔

بُتھی لاگے کرٕنی:۔ زٕ اَنتھ مانٛتھ بروٗنہہ کنہِ ہرکرٕنی۔

بُتھی لاگے گژھنی:۔ دونکھہِ دونکھہِ لگنی ۔ ہَرٕ ہَرٕ گژھنی۔

بُتھی نوٗن:۔ یَس بُتھ یَلہِ آسہِ ۔ یَس بُتھس پٹھ کینٛہہ تہٕ آسہِ نہٕ ۔ ۲۔ بےٚ شَرم ۔ بےٚ حیا ۔ بےٚ منٛد چھ۔ ۳۔ صاف بُتھِ ۔ بُتھ یا یَس صاف بُتھ آسہِ۔

بُتھی ووٗتھ:۔ ۱۔ بےٚ حیا تگ ۔ بےٚ منٛدُ چھ ۔ ۲۔ یَس بُتھ ووٗتھمُت آسہِ ۔ کمزور۔

بُتھی وول:۔ بُتھی دار ۔ یزتہٕ وول۔

بُتھی ویوٗٹھ:۔ یَس بوٗڈ بُتھ آسہِ۔

بُتھی ہَر:۔ دونکھہِ دونکھ۔

بُتھی ہوٗل:۔ (انسان) سُہ یَس بُتھس ہَجر آسہِ ۔ یُس نہ سیٛز کتھ کرِ ۔ (اَر بیتر) ۔ بُتھ بروٗنٹھیم پاس ہوٗل آسہِ۔

بُتھ بانہٕ:۔ شوٗنٛڈ ۔ بٕتر ۔ لون ۔ قِسمتھ ۔ نصیبہٕ۔

بُتھ پُین ۔ بُتھ پیہِ نُن:۔ بٕکری دوٗ ز بُنُن ۔ بےٚ حیا

بَنُن ۔ بُتھاًر کرٟنۍ ۔

بُتھ پھِرُن :۔واد کرُن ۔ بَڈِ ہَٹہٕ ووٚتھُن ۔ پھیرِتھ جواب دیُن ۔

بُتھ تَل دیُن :۔شَرمندٕ گژھُن ۔ بےٚ یِزتھ گژھُن ۔

بُتھ تٕرتھ پیوٚن :۔بیمارِ کنۍ یا سَخ تھکنہٕ موٗجوٗب ژھیٚنتھ پیوٚن یا اَلفت پیوٚن ۔

بُتھ دیُن :۔١۔ کاٚنٛسہِ بَدل کانٛہہ کاٗم مَٹہِ ہیٚنۍ ۔ کاٚنٛسہِ ہٕندِ باپتھ کھاندرس بیترِ پیٹھ خٔرچ برداش کرُن ۔ کُنہِ بجہ کامہِ منٛز کاٚنٛسہِ بکاریُن ۔ ٢۔ کُنہِ قوٚصوٗرس بیترِ پیٹھ کاٚنٛسہِ نِش جواب طلبی لگٕنۍ ۔ مِ: پتہٕ کُس بُتھ دِمہٕ خودالیس ۔

بُتھ رَنگُن ۔ بُتھ رَنگناوُن :۔بُتھ رَنگہٕ وُن ۔ بُتھ پَیُن ۔ بُتھِ پیٹھ چھُ لاًگتھ تہٕ کرُن یِہ نہٕ پَزِ ۔

بُتھ ژوٚکراوُن :۔ کانٛہہ ناراضگی ظاٗہر کرنہٕ خاطرِ بُتھ لٔدِتھ بِہُن ۔ بُتھی ہُن لاگُن ۔

بُتھ سمُن ۔ :۔کاٚنٛسہِ ہُنٛد روب ، خوف ، منٛدَ چھ یا مَلالہٕ بیترِ اَستھ تہٕ تَس سٟتۍ کتھ کرنٕک یا کیٛنٛہہ وَنہٕ ٹنک جُرتھ کرُن ۔ کھور ٹھیکرٕ اَوِتھ کتھ کرٟنۍ ۔

بُتھ کرُن :۔ کیٛنٛہہ منٛگہٕ نَس پیٹھ بُتھ پھِرُن ۔ لحاظہٕ نہٕ بوزُن ۔ نہٕ مانُن ۔

بُتھ لدُن :۔بُتھ ژوٚکراوُن ۔ بُتھس دِژہ کھارٟنۍ ۔

بُتھ لٔدِتھ بِہُن :۔بُتھ ژٕکراٚوِتھ شرارتہٕ ہوٚت روزُن ۔ ژٕکھ زاپان ژھوپہٕ دَم گٔرِتھ اَسُن ۔

بُتھ نِہناوُن :۔سَخ اَڈزاَڈتہٕ بوٚاَری کرٟنۍ ۔ بوٚاَری کٔرِتھ دِوتھ واٗلنۍ ۔ سَخ بےٚ یِزتی کرٟنۍ ۔

بُتھ ہاوُن :۔١۔ روے ہاوُن ۔ دَرشُن دیُن ۔ دیدار دیُن ۔ ٢۔ بیم ہاوُن ۔ روب تھوُن ۔ مَلامَتھ تہٕ اَڈزاَڈ بیترِ کرٟنۍ ۔

بُتھیُک :۔بُتھِ پیٹھُک ۔ بروٚنٛھی مہ پاٚسک ۔ بروٚنٛھہ کُنیُک ۔

بُتھاًر :۔[م ۔ موٗل: بُتھاًر < ک: بُتھ+اًر]۔١۔ بُتھی کَنۍ پیچھ ۔ کو بُتھ ۔ ٢۔ بُتھی کھُنٛڈ ۔ بُتھ پٮ۪تھ ۔

بُتھی شیر :۔[م ۔ موٗل: بُتھی شیر < س: بھوٗتیشور]۔ ہرموکھ بالَس نکھہٕ اکھ پوٚترِ جایہٕ ہُنٛد ناو ۔

بُٹنۍ ١ :۔[م ۔ موٗل: بُٹنۍ]۔ اکھ قسمٕچ سبزی (یہٕ چھےٚ خودرَو آسان تہٕ بٕتھرَس سٟتۍ کھسان)۔

بُٹنۍ ٢ :۔[م ۔ موٗل: بُٹنۍ < س: بھوٗتِنی]۔ بوٚٹہٕ بابے ۔ بوٚٹہٕ زنانہٕ ۔

بُجُر :۔[ن ۔ موٗل: بُجُر < ک: بُڈ < س: وِرٕددٕھ+ک۔ یَر] بُڈاَپنٕچ حالتھ ۔ واٚنٛسہِ کنۍ تھوٚداَپنٕچ حالتھ ۔

بُجُر اَژُن :۔بُڈ گژھُن ۔ بُجُر واتُن ۔ بُڈَن ۔

بُچھُن :۔[ن ۔ موٗل: بُچھُن < س: ورِشچِنہ+ک۔اُن]۔ ٹوپہ دِنہٕ ۔ ٹوپہٕ سٟتۍ کھیُون ۔ ٢۔ کھبتھ ژھنُن ۔ بُتھ ژٕٹُن ۔ کاٚنٛسہِ سَخ اَڈزاَڈ کرٟنۍ تہٕ رَدبَدوَنُن ۔

بُچھنہٕ یُن :۔ٹوپَن تَل گژھُن ۔

بُخار :۔[ن ۔ موٗل: بخار < ع: بُخار]۔ تَپھ ۔

بُخار پیوٚن :۔ہنگہٕ منٛگہٕ سَخ تَپھ کھسُن ۔ (یِہ چھِ

وۄہوٗپأٹھۍ کرِتہٕ وَنان)۔

بُخار کرُن:۔پٔتھ کھسُن۔

بُخار لَد:۔یُس بخار آسہِ۔یُس پٔتھ آسہِ۔تیٚپہٕ لَد۔
یُس حالہٕ بُخار آسہِ اوسمُت۔بُخارِ دٕزاو۔

بُخارات:۔[ح ع:بُخارات]۔بہا۔سرٕ بُل دٕہ ہیوٗہ یُس
تتِس آبس بیتِرٕ چھُ ووتھان۔

بُخارات وۄتھنۍ:۔عُجیب تہٕ فوضوٗل خیال وۄتھنۍ۔

بُخأرۍ:۔[م۔مؤل:بُخار<ہ:بُخاری<ع:بُخار]۔کُتھ
وُشناونہٕ باپتھ دٕہ نور کرِتھ اکہِ قسمٕچ اَنگیٹھۍ۔

بُدکی:۔اشرٔفی۔سونہٕ سنٛز موہر۔

بُدُل:۔[ن۔مؤل:بُدُل<س:بھدرکہ]۔اکھ کُلۍ ذاتھ
یتھ لکرِ جاے بناونس لگان چھےٚ۔

(گوتم) بُدھ:۔بودھ مذہبک بانی کار۔

بُڈ:۔[<پراکرت:وُڈھ<س: وِرٛدھ]۔وأنسٕٹھ۔
سبٹھاہ وأنسہِ (زٔنی یا زوٗن)۔

بُڈٕ:۔وأنسٕٹھ۔وأنسہٕ آمُت۔بُڈ

بُڈٕ اُل:۔اکہِ قسمٕچ اُل۔یتھ بڈٕ دانہٕ آسان چھےٚ۔

بُڈ بادام:۔بادامُک اکھ قسم۔

بُڈ بال:۔سُہ انسان یُس عُمرِ کنۍ بوڈ تہٕ عقلہِ کنۍ
ژھوٚٹ آسہِ۔

بُڈ بزُنگ:۔تھوٚد،وأنسٕٹھ،بدشکل تہٕ فاتر انسان۔
بےٚ ہوش تہٕ بےٚ رَبد موہنیو۔

بُڈ پٔپن:۔بجرس منز شُر زیون۔بجرس منز پٔپن دیُن۔
یاوُن ڈلنہٕ پتہٕ شُر کوٚٹ زیوٗن۔

بُڈٕ پٔپنُک:۔(مأہس ماجہِ) وأنسہِ ڈٔلتھ زامُت شُر۔

بُڈٕ پیاو:۔پٔپن یُس کانٛہہ زنانہٕ بُڈتھ دیہِ۔

بُڈٕ ٹُر:۔ڈٔلتی تہٕ زونگر یوٗمُت بُڈ یُس نہٕ بیٚیِس دوکھ دِنہٕ
تہٕ غأبتھ کرنہٕ رٕوس کانٛہہ (خاص) کارے آسہِ۔

بُڈٕ دِرٕ نگھر۔بُڈٕ ڈأنگھر:۔کوکأرتہٕ بےٚ کأردوٕ رِپھٕ
بُڈٕ زنانہٕ۔

بُڈٕ زَر:۔سُہ یُس واریاہ بُڈ یوٗمُت آسہِ۔یُس سبٹھاہ
بڈٕ یوٗمُت آسنہٕ کنۍ اَچھر وال تام چھٕتیمتۍ آسن۔

بُڈٕ ژھاوُل:۔(ل۔م) بُڈ یوٗمُت ژھاوُل۔بُڈٕ تہٕ
فاتر انسان۔سُہ بُڈ یُس پنٕنہٕ نٕبن شُربن کٔٹن
گوبیوٗمُت آسہِ۔

بُڈٕ کُل:۔پرٕزون تہٕ ہوٚکھمُت کُل۔کٔمے کالُک مگر ہوٚکھ
کُل۔سُہ کُل یُس وقتہٕ بروٚنٹھے بُڈ یوٗمُت آسہِ۔

بُڈٕ کھوٚر:۔گول وٕتھرِ دار نیلہِ گاسُک اکھ قسم یُس
چار وایَن کھیوٚن چھہِ دِوان۔یہِ چھُ نمبلن تہٕ
سَرَن منز کھسان۔

بُڈٕ گأنۍ:۔بُڈ پھٕش گأنۍ۔سو زنانہٕ یوسہِ بُڈتھ تہٕ پیشہِ
آسہِ کماوان۔

بُڈٕ ناوُن:۔۱۔کانٛہہ بُڈ بناوُن۔کأنسہِ بجر اَنُن۔
۲۔کانٛہہ حدٕ رٕوس وقتس پزارِ ناوُن۔

بُڈٕ وال:۔سفید وال (مستُک یا دارِ ہُند)۔

بُڈٕ نۍ ننگ:۔بجرُک کال۔بجرُک وَق۔بجرٕ کردٕ وہ۔

بُڈُن:-[ن۔مؤل:بُڈ < ک:بُڈ+اُن]۔ا۔ وأنسہِ یُن۔وأنسٕھ گژھن۔ ۲۔ بُڈٕ ہِنزٕ ہِش حالتھ گژھنۍ۔ ۳۔ کُنہِ کامہِ ستۍ سیٹھاہ کال گژھن۔

مِ: یہِ بُڈیوٗس پران پران۔

بُڈُن تہٕ بڑٕیُٹھن:-پیڑٕ پیڑٕ وأنس بڈٕتیوٗت تیوٗت عقل مونڈٕنۍ۔

بُڈۍ بَب:-بَبَس یا ماجہِ ہُنٛد بَب۔

بُڈۍ پأٹھۍ:-بُڈٕ ہٕنٛدۍ پأٹھۍ۔زِٹھۍ پأٹھۍ۔داناپأٹھۍ۔

بُڈ یوٗمت:-وأنسہِ آمُت۔بجرس منٛز ژامُت۔ بروٗنٹھے بُڈ یوٗمت۔

بجہِ بُتھ:-لوکٹے بُڈ بُتھ آسُن۔لوکٹیے بُتھس گیٚنہِ آسنہِ۔

بُڈکھ:-[ن۔مؤل:بُڈک < س:بھر گہ (مُ:ہ:بھڑوک) یا < س:بُڈ+اُکہ]۔ا۔ ریٚہہ منٛزۍ تیزٕنۍ تہٕ منٛزۍ ژھوٚکنۍ (میل موکلنس پتہٕ ژأنٛگس بیتر)۔ ریٚہہ یِوان تہٕ گژھان روزٕنۍ۔ ۲۔شاہ أتی تیزُن تہٕ أتی یِھوے بَنٛد گژھن۔وُچھو ’’بُڈُک‘‘ تہٕ۔

بُڈکھ دِنۍ:-ا۔ژھتہٕ گژھنہِ بروٗنہہ ریٚہہ منٛزۍ منٛزۍ تیزٕنۍ۔ژھتہٕ گژھنَس پتہٕ واتِن وِزِ ریٚہہ تہٕ گژھنۍ۔(ورگہ پأٹھۍ) مرنہِ وِزِ رُکۍ رُکۍ شاہ کھُسُن۔

بُڈٕنہٕ:-[ن۔مؤل:بُڈن]۔أکس جنگلی۔بَطخہِ سُنٛد ناو یَس متلق وَنان چھِ زِ یہِ چھُ رہتہٕ کالَس لداخ گژھان تہٕ وَنٛدس کٔشیٖر یِوان۔أکھ پَچھِن ذاتھ۔

بُڈُر:-[ن۔مؤل:بُڈُر]۔بَطخہِ ہٕنٛد کھوتہٕ لوکٹس أکس جاناوارٕ سُنٛد ناو۔دَپان یہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز شُمالہِ کہِ طرفہٕ سَرَن منٛز آسان۔أکھ پچھِن ذاتھ۔

بُڈرکون:-ا۔شکلہِ کِنۍ ژرِ ستۍ رَلہٕ وُنس أکس جاناوارٕ سُنٛد ناوِیَس توٗنتھ تہٕ لٔٹ زیٹھ چھےٚ آسان۔یہِ چھُ وۅٹھ لأیتھ کولہِ منٛز گرُن کھاران۔ ۲۔ أچھ ٹار ہٕن ہِنٛزٕ اکھ بیمأرۍ یمہِ ستۍ وَرِم تہٕ چھُ کھسان۔

بُڈُک:-ژأنٛگۍ ریٚہہ ہُنٛد ڈِم ڈِم تہٕ منٛزۍ ژھتہٕ ہیوٗ گژھن۔ژأنٛگۍ ریٚہہ تیزٕنۍ تہٕ سوٗتۍ۔

بُر:-کپرٕ چِتھ۔

بُرأنۍ:-[ن۔مؤل:بُران]ژامُت دود تہٕ زیٖر ترأوِتھ ژیوٗٹ۔چیٚنٹۍ۔پُدنہٕ یا مُجہِ چیٚنٹۍ یتھ زیٖر،نوٗن تہٕ ژامُت دود ستۍ چھِ ترٛاوان۔

بُرِش:-[م۔مؤل:بُرِش < ف:بُرِش]۔ا۔ سیٚگ۔ ۲۔ترٕ ژھٹھ۔مِ:دارِ کِنۍ چھےٚ بُرِش ہِش یوان۔ ۳۔ترٛشہ أڈ ژأڈ یوسہٕ سیٚگ ہِش یِیہ۔

بُرٕ ا:-[ن۔مؤل:بُر < ہ:بھورا]۔وۅٹھ مُدریر۔

بُرٕ ۲:-[ن۔مؤل:بُر < ف:بُرادہ]رَنٛدٕ زِلِیٖن۔

بُرٕ ۳:-[مؤل:بُر < ہ:بُرا < ؟س:اَوَر]۔ناکارٕ۔تچھ۔خراب۔کھرُن لایق۔بَد۔

بُرٕ ۴:-مکایہِ وَچہِ ہُنٛد جامہٕ۔

بُرٕ ۵:-[ن۔مؤل:بُر]۔ پوٗٹھ مُنٛل۔ وۅٹھ لوچھ (گریزن)

بُرُش:-[ن۔مؤل: بُرُش <اَنگ: بُرُش (Brush)]۔ گردوَر دٕتلنگ تہٕ بوٗٹس بیترِ پالش کرنک اَکھ سامانہٕ یتھ وال چھِ آسان۔ رَنگ کرنک اَکھ اوزار یتھ وال چھِ آسان۔

بُرُتنی:-وُچھو "بُرتنی"۔

بُرج:-[ن۔مؤل: بُرج <ع: بُرج]۔ ا۔قُبہٕ۔ٹاوَر۔ ۲۔ تُلک سُہ حِصہٕ یتھ اَندر کانٛہہ پھیرٕ وُن تارُکھ آسہِ۔پھیرٕ وِنہن تارکن ہُنٛد گرٕ۔ مِ: میزان بُرجس اَندر ژٕندرَمہٕ گوتولہٕ ژٕندرمہٕ۔

بُردَم:-[ن۔مؤل: بُردَم]۔پھوٗنگ۔ گُچھ۔ لوو۔ مِ: گوٗژھ بُردَم۔

بُرزٕ:-[ن۔مؤل: بُرز <س: بھُورجہَ]۔ اکہِ کُلِک اَندریم دلہِ یتھ وَرق چھِ ووتھان۔

بُرزٕ بور:-بُرزٕ گٹھہٕ۔

بُرزٕ پَش:-سُہ پَش یتھ بُرزٕ دِتھ آسہِ۔

بُرزٕ پوٗتھی:-سو کتاب یوسہٕ بُرزس پیٹھ آسہِ لیکھتھ۔

بُرزٕ پوستک:-اَتھ سِتی پَھہرٕ بُرزٕ کتاب۔بُرزٕ پوٗتھی۔

بُرزٕ پھُٹٕج:-سو پھُٹٕج یتھ بُرزٕ آسہِ وٗلتھ۔بُرزس منٛز وٗلمٕژ پھُٹٕج۔

بُرزٕ تِلم:-لوکٕٹ بُرزٕ ربل۔بُرزٕ چھَل۔لوکُٹ بُرزٕ ٹُکرٕ۔

بُرزٕ جامہٕ:-بُرزٕ پَلو۔

بُرزٕ چھَل:-بُرزٕ وَتنک اَکھ ٹُکرٕ۔اَکھ بُرزٕ ربل۔

بُرزٕ کایہٕ:-بُرزٕ جامہٕ۔

بُرزٕ کائنی:-پَشس دِنہٕ باپتھ بُرزٕ گٹھہٕ ہَن۔

بُرزٕ کون:-سُہ یَسنٕز کام یا پیشہٕ بُرزٕ ژٹُن آسہِ۔

بُرزٕ گیٖڈ:-بُرزٕ گٹھر۔

بُرزٕ لَر:-سو لَر یتھ پَشس بُرزٕ آسہِ دِتھ۔

بُرزٕ میٖٹ:-اَتھو سِتی مۄرٕ مژٕ بُرزٕ چھَل۔

بُرزٕ میٖٹ کڑنی:-یہ چھُ بٹن ہُنٛد اَکھ رَسم، سوندرِ دۄہ چھِ زاشرِس تہٕ لوسہِ کلہٕ پیٹھی وَزُونہٕ بُرزٕ تلی مہٕ آکِہ وان تہٕ پتہٕ پاں گڈس منٛز تژ اوان۔

بُرزٕ وَتُن:-بُرزٕ وَرق یا اَکھ اَکس سِتی میلتھ بُرزٕ کی کینٛہہ تاہ۔

بُرزٕ ووٗنی:-بُرزٕ کٔنن وول۔یُس بُرزٕ کنان آسہِ۔

بُرزُل:-اَوِج گنڈ گرِتھ بادام یا ڈوٗن۔ کاکزی بادام یا ڈوٗن۔

بُرقہٕ:-[ن۔مؤل: بُرق <ع: بُرقع]۔ نِقاب۔ تالہِ پیٹھ بوٗن تام نالی لاگنک اَکھ پَلو۔یتھ اَچھَن ہنٛز جایہِ جالی لاگِتھ چھےٚ آسان (یہ چھُ پَردٕ کرنہٕ باپتھ نالی یوان تژ اونہٕ)۔ پان کھٹنہٕ باپتھ اَکھ زیوٗٹھ پَلو۔

بُرقَل:-بُرقنی۔بُرقہٕ دِتھ زنانہٕ۔بُرقہٕ بانٛز۔

بُرقہٕ بانٛز:-بُرقَل۔بُرقنی۔بُرقہٕ دِتھ زنانہٕ۔

بُزرگ:-[مؤل: بُزرگ <ف: بُزرگ]۔ ا۔ زیٹھ۔ بوٗڈ۔ یژس لایق۔ وانٛسہِ آمت۔ یُس سبٹھاہ وانٛسہِ آسہِ۔پیر۔فقیر۔دَرویش بیترِ۔ ۲۔ کاشرِ

مؤسیقی اَندراَ کھ تال۔

بُزرگی: -زِچھر۔زیٹھ آسُن۔یزتس لایق آسُن۔بجر۔

بُزَن بزٕور: -[ن۔مؤل: بُزن بزار <س: بھرجن + برالہ] بُزنس کیُت بزٕور۔ پؤرٕ محاورٕ چھُ "بُزنس کیُت بزٕور تہٕ نہٕ" تہٕ گو کانہہ تہٕ نہٕ۔تمہِ ساتہٕ یوان وَننہٕ ییٚلہِ کُنہِ جاییہ کانہہ تہٕ مؤجوٗد آسہٕ نہٕ۔

بُزِتھ: -[مؤل: بُز <س: بھرجتہ]۔تُوتھ، یہ توٚومُت آسہِ۔نارٕتاوٕ یا تیوٗنگل تاوٕ ستیٚ تیار کوٚرمُت۔

بُزِتھ کھیٚنیٚ: -بےٚ منٛدَ چھ بُنن۔بےٚ حیالاگُن۔بےٚ شَرم لاگُن۔کُنزِتھ کھیٚنیٚ۔

بُزموٚر: -دوٗ دمُت آسِنچ حالتھ۔ژنہِ موٗنڈرگرشنٛچ حالتھ (خاص کُرتھ کُنہ پلوس یارَننہٕ کَس چیزَس)۔

بُزموٚرکرُن: -زالُن۔ژٔنی کرِنی۔

بُزموٚرگرٕشھن: -دزُن۔تیوٗنگل بُزی گرٕشھن۔ژنہِ موٗٹھ گرٕشنی۔

بُزوَنی: -[م۔مؤل: بُزوَنی <س: بھرجہ + وہے]۔ ا۔کیٚنہہ بُزِنٛچ موٚزوٗری۔ ۲۔سُہ کم کاسہٕ فائدٕ یُس کیٚنہہ اَتھ پیٹھی کِنتھ ییہ۔

بُزوَنی کڈٕنی: -نفع مَنزٕ پنٛنی چھَل مَنزی کڈِتھ نِنی۔

بُزوانگُن: -[ن۔مؤل: بُزوانگن <س: بھرجہ + وَنگنہ] زامُت دوٗدتزٕ اَوتِھ بُزمُت وانگُن۔

بُزُن: -[ن۔مؤل: بُز <س: بھرجن]۔ژھوکھ دیُن۔ (تیوٗنگلن پیٹھ)۔تیوٗنگلن پیٹھ تاوانُن۔م: بُزنی۔

بُزمُت۔توٚومُت۔یتھ ژھوکھ آسہِ دیتمُت۔م: بُز مرٕ...

بُزی: -[<س: بھجیہ]۔اَکھ پوٚت لوٚگ ییمیک مانے چ... کانٛسہِ ہِندِس کھنبس یا بے جا اِستیمالس لگن...

(اُتھر بُزی)۔اُتھرِ کھنن۔یتھ اُتھرِ کھیٚیہ۔...

(ژوٗرٕ بُزی)۔یہِ ژوٗرِ کھنن۔یہ ژوٗرَن شرٔ ییٚہ۔... ژوٗرنن۔

(کولِہ بُزی)۔کولِہ کھیٚوٗت۔کولِہ ہنٛز بَلا... لوٚگمُت۔

(لوٗکہِ بُزی) لوٗکو کھیٚوٗمُت۔لوٗکن شر ؤیمُت... لوٗکن اَتھِ لوٚگمُت۔

بُزدِل: -[<ف: بُزدِل=بُز+دِل]۔کھوژٕ بُڈ۔بےٚ ہِمتھ... یَس نہٕ جُرتھ آسہِ۔

بُس: -[ن۔مؤل: بُس <س: بُسہَ]۔ہوٗک۔ہوٚپ... ہوٚپ۔ہوٗ چھ موٗٹھ۔

بُسُن ا: -بوٗکہِ کھیٚوٗن۔ہوٗک کھیٚوٗن۔

بُسمُت: -بوٗکہِ کھیٚوٗمُت۔ہوٗک کھیٚوٗمُت۔

بُسہٕ: -[ف: بوسیدَن]۔ا۔یَس بُتھس لیئرٕ ری آ... پھیوٗرمُت۔یہ کینہہ ھاتاوٕ یالاوٕ ستیٚ خراب گرٕشھ... کُنی لیئرٕ ریٚوٗمُت۔یارینوٗمُت آسہِ۔ ۲۔لیئرٕ ریٚ...

بُسہٕ اَنُن: -خرب کرُن۔ہگراوُن۔رِنہٕ ناوُن۔

بُسہٕ آمُت: -خراب گومُت۔ استیمالس لایق نہٕ... روٗدمُت۔رینوٗمُت۔ہگریوٗمُت۔

بُسإؤمُت: -خراب کوٚرمُت، ہگرووُمت، استیمالس...

لایق نہٕ تھوٗ ومُت۔

بُسناوُن:۔کانٛہہ چیز بیترِ بُسہٕ اَنُن۔کینٛہہ کُنہِ جایہِ بنٛد تھوٗتھ بگراوُن تہٕ خراب کرُن۔کینٛہہ یا کانٛہہ لیٖدراوُن۔

بُسہٕ نُن:۔بُسُن۔

بُسہٕ نیوٗ مُت:۔بُسہٕ آمت۔

بُسہٕ یُن:۔خراب گژھن۔بگرُن۔استیمالس لایق نہٕ روزُن۔رٔنُن۔

بُسُن ۲:۔بُسہٕ یُن۔لیٖدریر پھیرُن۔کانٛہہ چیز بیترِ دَم گژھنہٕ یا گُمہٕ پنہٕ سٟتی بگرُن تہٕ خراب گژھن۔ کامِل کرِنی۔بجرِ کنی یا کُنہِ دادِ سٟتی بُتھ بیترِ لیٖدرُن۔

بُشکابہٕ:۔[ن۔مؤل: بُشکاب]۔اَکھ ٹاسُر ڈٕنڈ رِدار کتریو کھینہٕ بانہٕ۔اَکھ ڈٕنڈ رِدار کترِ رکاٮ۪ی۔اَکِہ قسمُک کتریو تھال۔اکھ بڈ پھن طٟچ۔

بُقراط:۔پرٛانہٕ زمانہٕ یُک نامٕنگ اَکھ بوٚڈ حکیم۔

بُکہٕ ۱:۔[ن۔مؤل: بُک <س: بھُوکہ]۔آبُک دَکہٕ۔ پانیُک زور۔ آبہٕ لمبُھ ۔ پھُموار۔ چھٔک۔
مِ: آبَن کوٚر بُکہٕ۔بُکہٕ بُکہٕ آب کھوٚت اَسمانس ہتہٕ کو لمبکھو لمبکھو آو آب ہیوٚ رلا ینہٕ۔

بُکہٕ ۲:۔[ن۔مؤل: بُک <س: بُکہ۔مُ: ہ: بُوکا]۔تولہٕ دور۔ سنگہٕ بانہٕ (گز ریٖن)۔

بُکُر:۔[ن۔مؤل: بُکر <س: وَکترٛ]۔ (ل۔م) بُتھ۔ کوبُتھ۔بُتھاٗر۔پوٚیہٕ مُت بُتھ۔

بُکری دوٚر:۔یُس سخ بُتھاٗر آسہِ۔یُس کوبُتھ آسہِ۔بدلحاظہٕ۔

بُکری کھنٛڈ:۔بُتھی کھنٛڈ۔بُتھاٗر۔بدِلحاظی۔

بُکری ووٚتھ:۔ییٚمی بُتھِ پٹھ تلمُت آسہِ۔بےٚحیا۔بدلحاظہٕ۔

بُکری وول:۔ضِدی۔بےٚشرِم۔بےٚحیا۔

بُکر کرُن:۔لحاظہٕ ژٕٹتھ روزُن۔

بُگنی:۔[م۔مؤل: بُگنی <س: بھگِن]۔آنٛغہٕ باے۔مالٕکینٛز۔

بُگے:۔ [ن۔مؤل: بُگے <س: بھگِن]۔ماٗلِکھ۔ صاحب۔خوداے۔

بُل:۔[ن۔مؤل: بُل <پرٛاکرت: بھلّہ]پھیرِ۔برٛم۔ بروٚنتھ۔

بُلُن:۔مشرَ پھ۔مشرَ پھ گژھن دوکھہٕ لگُن۔غلط وَتہِ گژھن۔وَتہِ ڈلُن۔وَتہِ راوُن۔

بُل چُک:۔[ن۔مؤل: بُل چُک <ہ: بھوٗل چوٗک]۔ وٚچھ۔پھیرِ۔

بُل گژھن:۔فی پیوٚن۔پھیرِ پیوٚن۔برٛم گژھن۔ بروٚنتھ گژھن۔

بُلیوٗمُت۔ڈوٗلمُت۔روومُت۔

بُلہٕ ۱:۔[ن۔مؤل: بُل <س: بہلا]۔ کرٛژھِ کور۔اَکھ تارٕکھ تٔروٚمبر۔ثُریا۔

بُلہٕ ۲:۔[مؤل: بُل <پرٛاکرِت: بھلّہ]۔یُس حسبے آسہِ نہٕ روزُن۔روومُت۔چور۔

بُلہٕ بٔتھ:۔۱۔چاٗری کاکھ۔۲۔نقلی یا اَپزٕ ے اِنسان۔ ٹھُبابہٕ۔۳۔کھنٛڈ گری بیترِ۔کھنٛڈس بناوی تہٕ

گِنڈٕن تماشہِ۔

(کتریُو بُلہٕ بٹھ)۔ ٹھبابہٕ اِنسان۔

بُلہٕ پھرٕ وت: ۔چور۔ پھیور۔ ڈلی تژ وو۔

بُلی بُلی پھورٕنی: ۔زِیو پھورٕنی۔ کیٛنٛہہ وَننہٕ باپتھ بےٚ تاب آسُن۔ (خاصکرٕ تھ یہ نہٕ وَنُن گوٚ ژھ)۔

بُلبُل: ۔[ن۔ مؤل: بُلبُل <ع: بُلبُل]۔ أکِس جاناوارٕ سُند ناو۔ بل بُچُر۔

بُم ا، بوٗم: ۔[م۔ مؤل: بُم/بوٗم <س: بھومہِ]۔ بُتراتھ۔ زٔمین۔ میٛژ۔ پتھر۔ مؤل۔ کُن۔ بُنیاد۔

بُمہٕ پتھ: ۔مأدان۔ بڈٕ تہٕ سوٚتر جاے۔ پتھر۔

بُمہٕ سِنٛز: ۔[مؤل: بُمہٕ سِن <س: بھُومہِ + سَنُو]۔ زٔمینس منٛز یا میٛژِ منٛز روزٕ وُن اکھ کیوٗم (یُس پان زاٹھراوان تہٕ تہٕ ژھوٚ ٹراوان تہٕ چھُ)۔

بُمہٕ سِنہِ کڈٕ نہٕ: ۔(ل۔م) زٔمینہٕ منٛزٕ بُمہٕ سِنہِ نبر کڈنہٕ۔ بہتھ بہٕ کارروزُن۔ دژ مبہٕ ٹھپنہٕ۔

بُمہٕ سِنی زانہِ سٕتی سِنٛزٕ ٹوپھ: ۔مظلوٗمے زانہٕ ظالمہٕ سِنٛدی ظُلم۔

بُم کڈٕنی: ۔بُنی یادوکراُ وِتھ اَنٛنی۔ مؤلے تباہ کرُن۔ تلہٕ پیٹھے پڑ اُٹھ اَنُن۔ کُنہِ لایق نہٕ تھوٚون۔ بڑ وٚنہہ کُن بییہٕ تہٕ فأیدٕ ٹلنچہ وومیذ منٛز تَس اِنسانس چھپر گنڈٕنی یَس نَش کانٛہہ فأیدٕ تلُمت آسہِ (گرٕ یرِن)۔

بُم نیرٕنی: ۔کُن نیرُن۔ تباہ گژھُن۔

بُم ۲، بمب: ۔[م۔ مؤل: بُم <پرٛاکرت: بھُما <س:

بھرٕ ؤ]۔ ڈبکس بوٗنہٕ کنہِ أچھن پٹھ کُن لوٚکٹُن والِن ہنٛزٕ بنیمٕ کمان ہِش۔

بُمہٕ رُہ: ۔بُمَن ہنٛزٕ تیز حرکتھ۔ ژٕکھ سٕتی بُمہٕ گینٛژھ گژھنی یا دژہ کھسنی۔

بُمہٕ لوٗنٹھ: ۔(أچھن ہنٛزٕ)۔ بُمہٕ ہُنٛد نوکھ۔

بُمہٕ چیرٕنہٕ: ۔بُمہٕ ژٕکرٕنہٕ۔ دژہ کھارٕنی۔ دژہ لدٕنی۔

بُمہٕ زُو: ۔[ن۔ مؤل: بُمہٕ زُو]۔ (کٲشُر منٛز) مَٹہٕ نَس نکھہ اکہِ گامُک ناو۔

بُمہٕ سِن باہ: ۔[م۔ مؤل: بُمہٕ سِن باہ <س: بھیمہ سپنہ دوٗا دشہَ]۔ ماگہٕ زوٗنہٕ پچھ کأٹِش پتہٕ یوسہٕ باہ یوان چھےٚ (دٔہم تہٕ کأٹش دوہ چھُ بٹُن فاقہٕ آسان تہٕ اَمہِ بأٹِش چھِ ژھیٹہٕ راوان)۔

بُمہٕ سِن دٔہم: ۔[م۔ مؤل: بُمہٕ سِن بُمہٕ سِن دٔہم <س: بھیمہ سپنہ دَشمی]۔ ماگہٕ زوٗنہٕ پچھِ دٔہم یۄسہٕ دوٗہ فاقہٕ دران چھِ۔

بُمہٕ سِن کاہ: ۔[م۔ مؤل: بُمہٕ سِن کاہ <س: بھیمہ سپنہَ بکاوشی]۔ ماگہٕ زوٗنہٕ پچھِ کہٕہم دوٗہ یۄسہٕ فاقہٕ دران چھِ۔

بُمب، بم: ۔[م۔ مؤل: بُمب/بُم]۔ اکہِ پوٚشہٕ گُلکینٛگ نَل یُس آبس منٛز کھسان چھُ۔ یہ چھےٚ اکھ سبزی۔

بُمہٕ پوٚش، بُمی پوٚش: ۔زاٹھی نَل گرِتھ آبس منٛزٕ کھسہٕ وِنہِ اکہِ پوشُک ناو۔ گُلِ نیلوفر۔

بُمہٕ ژٕر: ۔بُمہٕ گیڈ۔

بُمبہِ کوٗر:۔ہوکھناوِنہٕ باپتھ بُمبہ گیڈ۔

بُنِیاد:۔[م۔مۆل: بُنِیاد <ف: بُنیاد، ژَند: بَنہ]۔کُن۔ ژوٗک۔کُرسی (لَرِ ہنٛز)۔مۆل۔

بُنِیادی حق:۔تِم حق یِم أکِس اِنسانس مُلکہِ کہِ أیینہٕ مُطابِق حاصِل چھِ۔

بُنٛیُل:۔[ن۔مۆل: بُنٛل <س: بھومہِ۔چَلہَ] زمینہٕ الہِ ڈلہِ گژھن۔

بُنٛلہِ دِیو:۔(ل۔م) بُنٛلہِ جِن۔أکھ أکِس پتہٕ تباہی کروِنہٕ بُنٛلہِ یِتہٕ (زنتہٕ پانہٕ وتھوارکرن وول دِیو بیترِ متھوٗمت آسہِ)۔

بُنٛلہِ ژوٗر:۔سہٕ زبردس بُنٛیُل یِیمہٕ ستیٚ لرِ جایہِ وٚسی پین۔بُنٛیُل پھٕرُن۔

بُنٛلہِ یِتھ:۔بُنہِ لیٖگ أکھ الہِ ڈلہِ۔

بُہری:۔[م۔مۆل: بوٚہر <ہ/اُ: بوری]۔بنٛگہِ ٹھیلہٕ، بنٛگہِ بوٚستوٗر۔

بُہر:۔[ن۔مۆل: بوٚہر <س: ویوہارکہَ]۔شیٖرٕ شرٕ بتھ بیترِ کنٛن وول۔

بُہری بایہِ:۔بُہری ہنٛز آشنیٚ۔

بُہری بایہِ ہُنٛد کُن:۔(کتھ بیترِ) یتھ تأنٛتھ کھارنہٕ پیٖیہ، دوج ودج دِنہٕ یِیہ۔

بُہری پھٕچ:۔شرٕ بٕڑ پھٕچ۔

بُہری توٗن:۔بُہری وَرتاو۔بوٚہرن ہُنٛد ہیٚو ورتاو۔

بُہری ساز:۔مُہرنہٕ ہُنٛد ساز۔(اِسبٔدی ہار، سورمہٕ

بیترِ)۔یُس بُہرس نش میلان اوس۔

بُہری وان:۔بُہری سُنٛد دُکان۔

بوٗ

بوٗتاویش:۔[ن۔مۆل: بوٗتاویش <س: بھوتہٕ+آویشہَ] جِن اَژُن۔تصرُف گژھن۔بوٗتھ اَژُن۔

بوٗتاویٹھ:۔[<س: بھوتہٕ+آویشٹہٕ]۔تژھ ژکھ یتہٕ شُر ارتھ بیترِ زٔنتہٕ جِن آسہِ ژامُت۔جِنہٕ ہنٛز ہش ژکھ بیترِ۔

بوٗتیمار:۔[<ع: بوتیمار]۔ا۔یُس بُتھ الونِدے آسہِ روزان۔ بومہِ لد۔ بُتھ لِدتھ بیہن وول۔ ۲۔نمبلن منٛز روزن وول أکھ جاناوار۔

بوٗتہٕ:۔[<م۔ہ: بوٗٹا]۔پکوس یا کاکدس بیترِ پیٹھ چھووُمت یا چھاپ کوٚرمُت پوٚش بیترِ۔

بوٗتہٕ دار:۔سہٕ کپر بیترِ یتھ بوٗتہٕ چھأوِتھ آسن۔

بوٗتہٕ جتھ:۔اکہِ جنٛگلی بوٗٹہِ ہُنٛد ناو۔أکھ جنٛگلی دوا۔

بوٗتیشور:۔[ن۔مۆل: بوٗتیشور <س: بھوتہٕ+ایشور یا بھوتیشور]۔بوٗتن ہُنٛد مألِکھ۔یُس تِل بوٗتھ آسن۔

بوٗتھ اِ:۔[ن۔مۆل: بوٗت <س: بھوتہَ]۔پرٕتھ۔جِن۔دیو۔

بوٗتہٕ بَل:۔ا۔بوٗتھ پرٕتھ رأضی کرنٛک نذٕرنیاز بیترِ۔بوٗتن ہُنٛدِ مدتُک زور۔ ۲۔سو جاے یِیتہٕ بوٗتھ پرٕتھ آسن۔

بوٗتہٕ ژوٗل:۔بتھی ہُن۔منحوس۔

بۄ تہٕ سبد :- سُہ یُس بۄتھ بیترِ پانس تل اَنہٕ نَس منز کامیاب آسہِ گۄمُت۔

بۄ تہٕ کٹھ :- تیز طبٕع تھنگ۔ تُنُد مِزاج۔ تَس ہیۄ ہ یَس جِن پڑٕ کرتھ آسہِ ژامُت۔

بۄ تہٕ گرٛ کھ :- بۄتَن ہنٛدی پاٹھی سبٹھاہ ووپَد۔ سبٹھاہ پاۤداِیش۔

بۄ تہٕ گرٛ کھ دِنۍ :- سبٹھاہ تیداس منز چیز بیترِ بووٕنۍ یا ئنٛزۍ۔

بۄ تہٕ گرٛ کھ لگنۍ :- سبٹھاہ تیداس منز سبٹھاہ چیز بووٕنۍ یا پاۤدٕ گژھنۍ۔ چیز بیترِ ہبڈرَن ہنٛدی پاٹھی پھٹنۍ۔

بۄ تہٕ لَد :- یَس گرٛ گرٛ ژ کھ آسہِ کھسان۔ بومہٕ لَد۔

بۄ تہٕ مأنتھر :- پڑاہ پأنٹھن ژلہٕ راوٕنچ مأنتھر۔ پڑٕ کرتھ ژامُت جِن بیترِ کڈنٕچ مأنتھر۔

بۄ تہٕ وَش :- مأتھرِ بیترِ ستی بۄتھ پرٛتھ زینٛنۍ۔

بۄتھ اَژُن :- تصرُف گژھُن۔ پڑاہ گژھُن۔ پرٛتھ اژُن۔

بۄتھ ژھنُن :- بوم ژھنُن۔ ناوومیدی کرٕنۍ۔ ژ کھ کھارٕنۍ۔

بۄتھ لگُن :- ا۔ پڑاہ گژھُن۔ تصرُف گژھُن۔ پرٛتھ پڑاۓوِش کرُن۔ ۲۔ پھوشنہٕ ستی بُتھ لدِتھ بہُن۔ دِیُن پیۄن۔

بۄتھ ۲ :- [ن۔ مۄل: بۄت < س: بھۄتہ]۔ عُنصر۔ پانژ و عُنصر وأندرٕ اَکھ عُنصر۔

بۄٹ، بۄٹھ :- [ن۔ مۄل: بۄٹ < اَنگ: بۄٹ (boot)] (ژرشاپأٹھی) پھیتٕہ دار فرہنگی طرز ک کھوربانہٕ۔

بۄٹہٕ :- [ن۔ مۄل: بۄٹ < ہ: بۄٹا]۔ لوکُٹ گُل یا کُج۔

بۄڑی :- [م۔ مۄل: بۄڑی < ہ: بۄٹی]۔ ا۔ جنگلس منز کھسَن واجِبن دَواداۓ ژَن ہنٛدی مۄل۔ ۲۔ شالَن یا پۄژَن پٹھ بناۓوی یتی پوش بیترِ۔

بۄج تُلُن :- پرژھ گار لاگنۍ۔ پُرسان لاگُن۔ تحقیقات کرُن۔

بۄج ووتھُن۔ پرژھ گارٕ لگنۍ :- پَرخاش ووتھُن۔ پُرسان لگُن۔

بۄ دا ۱ :- [ن۔ مۄل: بۄ د < س: بودھ۔ (م: آتمہٕ بۄ د]۔ زان۔ واۓقفیتھ۔ مِ بۄ دِ پنہٕ نے چھُ سۄ دسۄ ہم تہٕ لولو کاسہٕ یَمہٕ بَیہٕ چونٕے پرٕ تیم تہٕ لولو (پرمانند)

بۄ د وول :- زانَن وول۔ واۓقف۔

بۄ د گژھُن :- زان گژھنۍ۔ واۓقفیتھ گژھنۍ۔ خبر گژھنۍ۔

بۄ د ۲ :- [ن۔ مۄل: بۄ د < ف: بۄ د < ژند: بۄ = س: بھو] آسُن۔ ظاۓہر۔ وۄجۄد۔

بۄ د کرُن :- وۄجودس منز اَنُن۔ پاۓد کرُن۔ حاضر کرُن۔

بۄ د گژھُن :- حاضِر گژھُن۔

بۄر :- [ن۔ مۄل: بۄر]۔ پُش سُنٛد نیٚژ زول۔ دُشاخل پڈُر۔

بۄرٕ :- [ن۔ مۄل: بۄر < ہ: بۄرا]۔ ا۔ اَر کوش۔ کوش یُس لِتر وانہٕ ستی نیر۔ ۲۔ بُر رَنٛدٕ زلیٖن۔

بۄزَن :- [ن۔ مۄل: بوزَن < س: بھوجَنہ]۔ کھبن۔ یہٕ کینٛژھاہ کھیٚیہٕ زِ۔ (خاص کرِتھ رۄنُمت غذا)۔ بۄزَن کھیۄن۔ کھبن کھیۄن۔

بۄشَن :- گُہنہٕ وَس بیترِ۔ سجاوٹھ۔ سِنگار۔ پاۓراو بیترِ۔ شۄب۔

بٔکم :- [ن ۔ مؤل: بٔکم <س: بھوکمپہَ] ۔ ہے ۔ سخ شور ۔

بٔکھ :- [س: بُھکشا] ۔ بۆچھ ۔ یَس نہٕ یڑٕے ییہِ ۔

بٔکھلائیُن :- تولہٕ دور کرٕ پرس منٛز والُن ۔

بٔگ :- [ن ۔ مؤل: بٔگ <س: بھوگہَ] ۔ ۱ ۔ مزٕ ۔ عائش ۔ ۲ ۔ زنانہِ نِش شونگُن ۔ ۳ ۔ سوکھُک دوکھُک باس ۔ ۴ ۔ اِحساس ۔

بٔگتھ :- بٔگہٕ پنٛچ حالتھ ۔

بٔگی :- بٔگن وول ۔ عیاش ۔ عائشہِ موٚت ۔

بٔگہٕ وُن :- عائش کرن وول ۔ مزٕ ژٔٹن وول ۔ بٔگن وول ۔ پھَل تُلن وول ۔ یَس گُد رِتھ آسہِ آمُت ۔

بٔگُن :- عائش کرٕنی ۔ مزٕ تُلُن ۔ مزٕ وُچھُن ۔ پنٕنہٕ نبن حرکژَن ہُنٛد پھَل تُلُن ۔ برداش کرُن ۔

بٔگ کرُن :- ۱ ۔ مزٕ تُلُن ۔ عائش کرٕنی ۔ ۲ ۔ زنانہِ یا مَردس ستیٚ میُل کرُن ۔

بٔگول :- [ن ۔ مؤل: بٔگول <س: بھوگولہَ] ۔ جغرافی ۔

بٔلی :- [م ۔ مؤل: بول <پرٛاکرِت: بولّہ <س: بولّکہَ] ۔ زبو ۔ زبان ۔ باشا ۔

بٔمِکا :- [ن ۔ مؤل: بُومِکا <س: بھُومِکا] بُتراتھ ۔ زٔمین ۔ کُنہِ چیزُک یا کتھِ ہُنٛد گوڈنیُک پوو ۔ کُن ۔ گوڈٕ کتھ ۔ م: کرمہِ بٔمِکایہ دِزِ دَرمُک پھَل ۔ سنتوشہِ بیالہِ بووِآنندِ پھَل (پرمانند)

بٔنی ۱ :- [م ۔ مؤل: ڈٔسلاب <ہ: بونٛی <س: بودھنہَ] ۔ ڈٔسلابہٕ ۔ گوڈنیُک سودا ۔

بٔنی کرٕنی :- ڈٔسلابہٕ کرُن ۔

بٔنی ۲ :- [م ۔ مؤل: بٔن] ۔ باڈو بوٚڈ اَکھ کُل ۔ یتھ نہٕ کانٛہہ موٚنیران چھُ ۔ فارسی پاٹھی چھِس چِنار ونان ۔

بونہِ دٔل :- بونہِ ہُنٛد وٚلمُت ۔ بونہِ ہُنٛد پیٹھُیم وار یُس تتھ ؤلتھ آسان چھُ ۔

بونہِ ڈٔون :- ۱ ۔ بونہِ بیٚول ۔ ۲ ۔ شُرٕ بن ہِنٛدِ اکہِ کنہٕ کہِ زیورُک قسم ۔

بونہِ شِہُل :- بونہِ کُلیُک شیٚہجار ۔

بونہِ گوڈ :- (ورگہٕ) کانٛی بوٚڈ ۔

بونہِ مُہُل تارُن :- یہِ نہٕ بٔنتھ ہیکہِ تہِ کرُن ۔ ییمہِ کہِ اَنٛد واتنٛچ نہٕ ووٚمید آسہِ تی اَنٛد واتناوُن ۔

بونہِ ؤتھر :- بونہِ ہُنٛد پنہٕ برٛگ ۔ بونہِ پَن ۔

بونہِ ہَوا :- بونہِ کُلن ہُنٛد ہوا ۔

بٔو

بٔوب :- اَکھ پوٚت لوٚگ ۔ م: کنہٕ بٔوب ۔ گوشہِ بٔوب ۔

بٔوٹھ ۱ :- [ن ۔ مؤل: بٔٹھ <س: بھرٛشٹہٕ] ڈٔری یا وٚس ڈٔچھنٛی کھووری زٔمین ۔ کنار ۔ بال ۔ لبر ۔ بالہٕ دامن ۔

بٔٹھہٕ بٔٹھ :- بٔٹھس ستیٚ ستیٚ بٔٹھی ڈٔنڈی ڈٔنڈی ۔ پرٛتھ بٔٹھس ۔

بٔٹھہٕ تھوٚن :- بال رٔٹن ۔ بٔٹھس کُن رٔٹن ۔ بٔٹھس ستیٚ نٔین ۔ لوٚب تھوٚن ۔ لبہٕ طاقس تھوٚن ۔

بٔٹھہِ روزُن :- بٔٹھس پیٚٹھ روزُن ۔ ناوِ اَنٛد رنہٕ روزُن ۔ بٔٹھس پیٚٹھ روزُن ۔ اَلگ روزُن ۔ بدٔن

روزُن۔لۆب روزُن۔

بَٹھ کھسُن:۔رَتھ کھسُن۔ٹھیکُن۔رُت بَنُن۔وَٹھ کھسُن۔

بَٹھ کھارُن:۔وَٹھ کھارُن۔رَتھ کھارُن۔سَنبالُن وَتہِ لاگُن۔

بَٹھ لگُن:۔لگہِ ہار بَنُن۔بجا گژھُن۔وَتہِ لگُن۔کامہِ کارس لگُن۔

بَٹھ لاگُن:۔ا۔بال رَٹُن۔بۆٹھ رَٹُن۔بُٹھس ستی تھوُن (ڈۄنگہِ) یا یہِ کینژھا پیران آسہِ ہے)

۲۔(انسان بیترِ) رَتھ کھارُن۔لگہِ ہار بناوُن۔

۳۔(چیز بیترِ) شیرتھ کُرتھ کُنہِ لایق بناوُن۔

بۆٹھ تَل:۔بُٹھس ستی۔بُٹھس نکھے۔بُٹھس بونہِ کُنہِ۔سِرِ پأٹھی۔پَنٕنی پأٹھی۔

بونہِ کُنہِ:۔سِرِ پأٹھی۔پَنٕنی پأٹھی۔

بۆٹھ تھوُن:۔ا۔بال رَٹُن۔بُٹھس ستی رَٹُن۔بُٹھس تھوُن۔(ڈۄنگہِ یا ناو بیترِ)۔۲۔لۆب تھوُن۔الگ کرُن۔بیٚون کرُن۔(کانٛہہ کُنہِ کامہِ بیترِ نِشہِ)۔۳۔اَتھہِ چھلناوُن۔نلہِ کرُن (کانٛہہ کُنہِ فأیدٕ نِشہِ)۔

بۆٹھ واتُن:۔بال کھسُن۔اَلگ گژھُن۔بےٚ دٔخل گژھُن۔کأم کارٕ کُرتھ نہٕ تمیُک ماوضہٕ ترُن۔کُنہِ فأیدٕ نِشہِ اَتھہِ چھلُن۔

بۆٹھ کھارُن:۔ا۔ذٔری یاو یا ناوِ بیترِ منٛز کانٛہہ یا کینٛہہ بُٹھس پٔٹھ واتناوُن۔۲۔بےٚ دٔخل کرُن۔لۆب تھوُن۔۳۔کانٛہہ نلہِ کرُن یا کُنہِ نِشہِ اَتھہِ چھلناوُن۔

بۆٹھ ۲:۔[ن۔مۆل: بَٹھ <س: وِشٹھا۔مُ: ہ: بِیٹھ]۔ہۆکھ گُہہ یُس زالنس لگان چھُ۔لوبرٕ۔

بُٹھی پھۆل:۔ا۔لوبرٕ۔۲۔بُٹھی ہَن۔

بُٹھی تیل:۔سُہ تیل یُس بُٹھی دٕہس پٔشپان چھُ (یہ چھُ کینژن ژمہِ بیمار بن دوالگان)۔

بُٹھی تیونگل:۔دزٕوُن بُٹھی پھۆل۔

بُٹھی ژٔنی:۔اڈٕ دزٕو بُٹھی پھۆل۔سۆری گژھنےٚ دۄ ومُت بُٹھی تیونگل۔

بُٹھی کانٛڈُر:۔سۄہی لد مۆہنیو۔کرٕیہنہٕ کانٛدُر۔

بُٹھی گج:۔بُٹھہٕ ستی بٔرتھ وان۔بُٹھی دان۔

بُٹھی نار:۔بُٹھس بنومُت نار۔زولمُت بۆٹھ۔دزٕوُن بۆٹھ۔

بُٹھی یور:۔بزٕ یٹھ۔یَس نہٕ دۄن سواد فکرِ ترِ۔

بۆٹھ واہرُن:۔اوڈٕر گُہہ ہوکھناوُن تژ اوُن یُتھ سُہ زالنس لایق بَنہِ۔

بۆچھ:۔[<س: بُھکشا] یَس سَخ بوچھ آسہِ۔یَس نہٕ یڈٕ ےیہِ۔

بۆڈٕ ا:۔[ن۔مۆل: بود<س: بُدّھ]۔گاٹُل۔عأقل۔دانا۔سَمجدار۔ترُک۔

بۆ دی تیچھ:۔أکس تیچھ سُند ناو (دٔپان یہِ اوس پٔتھ کالہِ انسانس پزٕ کرٕ أزِتھ یا تہٕ عَقلہٕ بتھل کران تہٕ

بۆزگاہ دِوان)۔

بۆ د۲:- [ن۔مؤل: بَد <س: بِدَھ]۔ا۔ ؤتھرن ہنز، گاسہِ تُلبن ہنز، کاٹھ تلیٖمَن ہنز یا یتھِ نےٚ دؤیمبن چیزن ہنز سو گیڈ یوسہٕ اَتھس منز واتہٕ۔ ۲۔ گوٚن۔ م: ہتہٕ بۆ د۔ ہتہٕ گوٚن بیترِ۔ یتھِ کُنی چھُ یہ اَکھ پوٚت لوٚگ ستہٕ۔

بَدِ اُنُن:- وَنہ اُنُن۔ نظر تَل اُنُن <واریاہو چیزو منز کانٛہہ اَکھ چیز)۔

بَد کھارُن:- بیٚیس فِکر تارُن۔ بیٚیس مَنَس بیٚہناوُن۔

بۆ د پھِرُن:- پتہٕ کُنی کانٛسہِ ہندی اَتھ گنٛڈِتھ تھوٚنی (گریرَسَن)۔

بۆ د کرُن:- ا۔ اَتھس منز واتہٕ ونبن چیزَن گنٛڈ کرُن۔ بۆ د گنٛڈُن۔ ۲۔ اَتھس منز پکوٚکی انٛد چوٚرِ گرِی گری سوٚمبراونی۔

بۆ د۳:- تون۔ پائٹھر۔ یہ چھُ اَکھ پوٚت لوٚگ، مِ: پتری بۆ د۔

بۆ دُر:- [ن۔مؤل: بَدر <س: بُھر <س: بردھنہٕ]۔ کاژُر۔ گُرِ۔ مِ: بۆ دُر۔ دانٛد۔ بُدر گاہ بیترِ۔ م: بُدر۔

بۆڈ:- [ن۔مؤل: بَڈ <پراکرت: وَڈڈ <س: وَڈر]۔ ا۔ ویٚوٹھ تہٕ تھوٚد۔ ۲۔ کھسِتھ واُنسہِ۔ ۳۔ دیٛارِ وول۔ آسَن وول۔ ۴۔ واریاہ۔ مِ: بۆڈ رَقم۔ ۵۔ ضروٗری مِ: بۆڈ سوال۔ ۶۔ رُتبہٕ یا یزتہٕ

کُنی تھوٚد۔

بَڈ:- ا۔ تھَدِ ہٹہٕ۔ زورِ۔ ۲۔ سبٹھاہ مِ: بَڈ چاوِ سان کوٚ رُکھ کھانٛدر۔ ۳۔ رُتبہٕ والیا۔ مِ: بَڈ خودایا۔

بَڈ بَڈ:- سبٹھاہ تھَدِ ہٹہٕ تھَدِ تھَدِ۔ زورِ زورِ۔

بَڈ بلہٕ سۆست:- یَس سبٹھاہ بَل آسہِ۔ واریاہ طاقتہٕ وول۔ بلوان۔

بَڈ بۆڈ:- واریاہ بۆڈ۔ ساری نےٚ تھوٚد دَے۔ خودا ے۔

بَڈ پلہٕ:- تھَدِ پایہٕ۔ بَڈ پایہٕ۔

بَڈ پایہٕ:- رُتبہٕ وول۔ بہلہِ پایہِ۔ تھَد پایہٕ۔

بَڈ پاٹھی بَڈ پاٹھِن:- تتھِ پاٹھی یتھ کُنی بَڈس شوٗبہٕ دِل مُژ رتھ۔

بَڈ دؤہہٕ:- ا۔ جان دوہہٕ۔ ۲۔ یمہِ دؤہہٕ زیوٚٹھ دوہ آسہِ۔

بَڈ ماز:- گاوٕ ہُند، دانٛدِ سُند یا ماشہِ ہُند ماز۔

بُڈ:- وُچھو "بۆڈ"۔

بُڈ جاے:- ا۔ سولُر بیترِ یتھِ واریاہ گنٛجائش آسہِ۔ ۲۔ کھُلہٕ ڈُلہٕ جاے۔ ۳۔ مُتبرک۔ یا پَوِتر جاے۔ ۴۔ مزار بَل۔ آورینہٕ بَل۔

بُڈ مائج:- گرِچ زِٹھ زنانہٕ۔

بۆڈ دَے:- بۆڈ بگوان۔ بۆڈ خودا۔

بۆڈ دوہ:- ا۔ پَوِتر دوہ۔ پاکھ دوہ۔ جان دوہ۔ ۲۔ زیوٚٹھ دوہ۔ رہتہٕ کالُک دوہ۔

بۆڈ موٚہنیو:- یُس تھُدس عوہدَس پیٹھ آسہِ۔ بۆڈ رُتبہٕ تھوَن وول۔ دیٛارِ وول۔

بۆڈھیُوٚہ:- خاص پأٹھؠ سُہ یُس بێیو کھوتہٕ بۆڈ آسہِ۔ پایہٕ بۆڈ۔ جان رُتبہٕ وول۔ تھدٕ پایؠک۔ عالیشان۔

بۆڈرَن:- [م۔ مۄل: بۆڈرَن > پڑاکرت: بُڈّ > س: بُڑڈ]۔ کینٛہہ آبَس منٛز پھاٹہٕ ناوٕنچ کام۔

بۆڈراوُن، بۆڈرُن:- آبس تَل کرُن۔ پھاٹہٕ ناوُن۔ ہِژناوُن۔ (گونٛہن منٛز) گیر کرُن۔

بۆر:- [ن۔ مۄل: بَر > س: دُوٲر]۔ لبہٕ یا دوسہِ دیوارس بُڈ کھرٕ پھ۔ لبہِ یا دوسہِ دیوارس کوٚرمُت بۆڈ گوٚد یپأری اَندر اَژنہٕ یِیہِ۔ لبہِ بیترٕ دِژ ہِژ سرٛونگ۔

بۆرتژکُن:- بورٹکُن۔ پیٛنتہِ پیٛنتہٕ بۆرزٕٹُن۔

بۆرٹکُن:- گگرٕ ہِندؠ پأٹھؠ (وارٕ وارٕ) لبہٕ بیترٕ گوٚد کرُن۔ بۆرزٕٹُن۔ پٔتؠ پٔتؠ وَگوٗژٕتھ تہٕ غأبتھ بیترٕ گٔرِتھ کأنٛسہِ ہِنٛزٕ کامہِ منٛز رُکاوٹھ پأدٕ کرٕنؠ۔

بۆرژٕٹُن:- ا۔ لبہِ بیترٕ بۆڈ گوٚد کرُن۔ لَب منٛزٕ کوٗرِتھ نؠ۔ ۲۔ لبہِ بیترٕ بۆر گٔرِتھ سَن دِنؠ۔ ۳۔ پۆت پۆت وَگوژٕٹُن۔

بۆرکرُن:- ا۔ لبہِ بیترٕ بۆرژٕٹُن (وُچھو "بۆر" تہٕ) ۲۔ کأنٛسہِ نِش تَچھِ تَچھِ کٔرِتھ کڈٕ ہٕتؠ سر وَتہٕ پیٛٹھ تراوٕنؠ۔

بۆرُت ا:- [ن۔ مۄل: بَرت > س: بھَرتہَ]۔ ا۔ یِہٕ برٕتھ آسہِ۔ ۲۔ آسَن وول۔ دیٛارٕ وول۔ یُس بَجا آسہِ ۳۔ سۆن (سرٕ ؤن) گُمپیر۔ م: بٔرٕژ۔

بۆرُت ۲:- [ن۔ مۄل: بَرت > س: بھَرتہَ]۔ بَرنہٕ آمُت۔ برٕتھ (رَبہٕ بیترٕ سٟتؠ)۔

بۆس:- [ن۔ مۄل: بَس > س: بُسم > بُسہَ]۔ کوٗش۔ اَناجہٕ منٛزٕ یہٕ کینٛژھا چھوٚنبتھ، مُنتھ یا پِہتھ پَتھ کُن روزِ۔

بۆک:- [ن۔ مۄل: بُک > پڑاکرت: بُکا] ٹُس۔ موٗٹھ۔

بۆکدِنؠ:- زِل وائنؠ۔ (ورگہِ) پامہٕ دِی دِی تہٕ اُڈ زأڈ گری گری گٔدی کرٕنؠ۔

بۆکلگنؠ:- زِل لگنؠ (ورگہِ) اُڈزأڈتہٕ پامہٕ بۆزِتھ گٔدی گرٕژھنؠ۔ ژرگاشہِ سٟتؠ اُچھن پھُٹھُن۔

بۆک دیُن:- اۆنگجوٚ سٟتؠ زِل وائنؠ۔

بۆمبرا:- [ن۔ مۄل: بۆمبَر > س: بھرٛمرہ]۔ ا۔ تُلرِ ذأژ اَکھ وُپھ وُن کیوٚم۔ ۲۔ کأشرِس لۆکہ اَدبس اَندر اَکھ کردار، لولرِ ہُنٛد مَدُن۔

بَمبَر پیٛنؠ:- (ل۔م) بَمبر وَلنہٕ تہٕ یِتھ زَن ٹِکہٕ ٹِکھ گٔری زِ ا۔ (ورگہِ) بامبَر پیٛنؠ۔ چھأر اَژنؠ۔ ۲۔ گٔلی دِنؠ۔ پھُتنگ ووٚہنؠ۔

بَمبَر تُلنؠ:- پھُتنگ تُلنؠ۔ چھأر ژانٛنؠ۔ کانٛہہ کام بیترٕ موکلاونس منٛزٕ کأنٛسہِ بامبَر ژھٕنؠ۔ کانٛہہ کام بیترٕ موکلاونہٕ باپتھ کأنٛسہِ پتہٕ روزُن۔

بَمبَر لد:- بانٛبر یوٗمُت۔ گابریوٗمُت۔ یُس کانٛہہ کام کوٚٹ کرنَس منٛزٕ تیزی کرِ۔ یُس چھأر آسہِ۔

بَمبَر ووٚہنؠ:- پھُتنگ ووٚہنؠ۔ وُچھان وُچھان وَگ

کرٕنی ۔ مَرٕ ژمتھُن ۔

بۆمبرپَر :۔ بۆمبرٕ سٕنز پکھ ۔ دستارس پٹھ کانٛہہ گہنہٕ یا گوٚنٛد بیترٕ گنٛڈِتھ تھوٚنٛچ بُنٛدی ۔

بۆمبرٕ گوٚڈ :۔ بۆمبر اول ۔ واریاہن بۆمبرَن ہٕنز یکہٕ وٹہٕ بیہنٛچ جاے ۔ بۆمبرٕ گن ۔

بۆمبرُن :۔ لو کچہٕ آوازِ منز ساز وایُن ہیوٚن ۔

بۆن ۱ :۔ [ن ۔ مۆل: بَن < س: بَنٛدھ] بنہٕ ۔ ڈیر ۔ اَمبار ۔

بٔنی گرٕھنی :۔ بنہٕ گرٕھنہٕ ۔ بنہٕ بناونہٕ ۔

ڈیرٕ سمٕنی :۔ چیزَن ہُنٛد اَکھ اَکس پٹھ جمع گرٕھتھ اَمبار بنُن ۔

بۆن ۲ :۔ توٗر ۔ (چھانہٕ کامہِ منز اَکھ اوزارُک ناو) (المزیٰ)

بۆنٛدوٗق :۔ [ن ۔ مۆل: بۆنٛدوٗق < ع: بُنٛدُق < ف: فُنٛدق] ۔ گوٗلی چلاونک اَکھ ہتھیار ۔

بۆنٛدوٗقہٕ کھار :۔ بۆنٛدوٗق بناوَن وول ۔ یُس بۆنٛدوٗق آسہِ بناوان ۔

بۆنٛدوٗق دیُن :۔ گوٗلی لایِنی ۔ گوٗلی دِنی ۔

بۆنٛدوٗق یُن :۔ گوٗلی یِنی

بۆنٛدبَس :۔ اِنتظام ۔ طریقہٕ ۔ تدبیر ۔ زمینہٕ ہنز حد بُنٛدی تہٕ تحصیلَن ہُنٛد اِنتظام بیترٕ ۔

بۆنٛگر، بنٛگر :۔ [م ۔ مۆل: بۆنٛگر/ بنٛگر < مٕ: ہ: بنٛگری] ۔ اَکہِ قسمُک کرٕھکر یُس ژٕری پٲٹھی شیشو چھُ آسان ۔

بۆنٛگرِ گُل ، بنٛگرِ گُل :۔ بنٛگر بوٗرِتھ ژٕر یا گُل ۔ سوٗزٕر یِتھ وامبہ یاہ بنٛگرٕ لاگِتھ آسن ۔

بۆنٛگرِ گوٗر ، بنٛگرِ گوٗر :۔ بنٛگر گرن وول ۔ یُسنٛد پیشہٕ بنٛگر گرٕنہٕ آسن ۔ م: بۆنٛگر گُر ۔

بۆنٛگرِ ووٗنی ، بنٛگرِ ووٗنی :۔ بنٛگر کِنَن وول ۔ م: بۆنٛگرِ وانٛنی ۔

بۆہدُر :۔ [ن ۔ مۆل: بۆہدُر < ف: بہادُر] ۔ طاقتہٕ وول ۔ جُرتہٕ وول ۔ ہمتھ وول ۔

بۆہدُری :۔ [م ۔ مۆل: بۆہدُری < ف : بہادُر] ۔ دِلیری ۔ جوانمردی ۔ زٕو ۔ زور ۔ طاقتھ ۔ جۆرَتھ ۔ جبرٕتھ ۔ جۆرَتھ مٔنٛدی ۔

بۆہدُری تھکٕنی :۔ پننی زور تھکٕنی ۔ اَکس بیٚیس نش پننی زور تھکیتھ باوٕنی ۔ بٔلی گوٚنٛژھ ہاوٕنی ۔

بۆہدُری ہاوٕنی :۔ ۱ ۔ اَکس بیٚیس پٹھ پننی زور ہاوٕنی ۔ ۲ ۔ جۆرَتھ ہاوُن ۔ کُنہِ جۆرَتچ کٲم دِنی کرِتھ ۔

بۆہگُن :۔ [ن ۔ مۆل: بۆہگُن < س: بہگُنہٕ] ۔ اَکہِ قسمُک رَنَن بانہٕ یُس ژٕکہِ ڈُلوم تہٕ دیگچہ کھوتہٕ لوکُٹ آسان چھُ ۔

بۆہگُن کھٔنٛڈ :۔ ۱ ۔ نہ لگہٕ ہار بۆہگُن ۔ پھُتہٕ مُت بۆہگُن ۔ ۲ ۔ لوکُٹ بۆہگُن ۔ بۆہگُن پینٛژ ۔

بو

بوب :۔ [ن ۔ مۆل: باب < س: وَپرہ < ہ: بابو] جان رُتبُک مُحرِر یا لوکُٹ موکُٹ اَفسر ۔ مِ: ڈاکہٕ

بوب،تارِبوب۔(بَنگارس تہٕ چھِ 'بوب' وَنان)
بوبہٕ:۔(شُری کتھِ پأٹھی) مأج۔
بوٕبلۍ:۔[م۔مؤل: بوبَل <س: واپِی+لہِ ?] دیوار ئٔنڈی ئرتھ کانٛہہ جاے یێتہٕ آب آسہِ یوان تہٕ یَتھ پأوِ آسَن۔
بوبُس:۔[ن۔مؤل: بوبَس]۔آتَش بازِ ہُنٛد اَکھ کتریٛو گلہِ تنگ تہٕ ژٕ کہٕ ؤہرتھ بانہٕ یتھ شورٕ چھُ آسان بٔرتھ۔ژ کھ دِنہٕ ستی چھےٚ اَتھ تیمبرٕ ہیوٚ رکھسان۔
بوبُل:۔اَکہِ قسمُک کچھ،ٹھوٗلہِ بوبُل۔
بوبِلنہِ وأنٛسہِ آسُن:۔کأنٛی وأنٛسہِ آسُن (یہِ چھِ ہَزلہِ پأٹھی وَنان)۔
بوتل:۔[م۔مؤل: بوتَل <اَنگ: بوأٹل (Bottle)] تھوٚد تہٕ گلہِ تنگ شیشُو بانہٕ۔وُچھو "بنٛد" لفظس تَل 'بنٛد بوتل' تہِ۔
بوٹ:۔[ن۔مؤل: بوٹ <اَنگ: بوٹ (Boat)] ناو۔
بوج:۔[مؤل: باج <س: بھاجن]۔یہِ چھُ اَکھ پوٚت لوٚگ۔م: ژاٹہٕ بوج۔گنڈَن بوج ستی بوج۔ یڈ بوج۔
بأج بٔتھ (وَٹھ):۔شراکتھ
بوجر:۔[ن۔مؤل: بوجَر <س: بھوجَیہ]۔سُہ مایہِ تہٕ موچَریُس زٔمینہِ پأش ستی یوان چھُ۔
بوجرانُن:۔زٔمینہِ قو وَتھ واتناوُن (پأش بیترٕ ستی)۔
بوٕد:۔[مؤل: بود <س: بودَدھ]۔ا۔سدٕ بوٗٹی۔مُڈ۔
۲۔بُدھ مذہب مانَن وول۔بود۔
بوٕدٕ کٔنی:۔وَزنہٕ ہُرکُنی۔
بوٕدٕ گرٕ ھُن:۔(عَقلہِ کٔنی) موٗنڈُن۔
بوٕدٕ گی:۔بوٕدٕ آسُن۔سدٕ بوٗٹی آسُن۔
بودلہٕ:۔[مؤل: بودَل <س: بودھ]۔ا۔یُس نَشس منٛز آسہِ۔یَس نَشہِ چَتھ خُمار آسہِ۔چرسی۔بنٛگی بیترٕ۔۲۔یَس نہٕ سَہل سَہل کتھے فِکرٕ ترٕ۔
بوڈ:۔[ن۔مؤل: بوڈ <اَنگ: بورڈ (Board)]۔
ا۔سُہ لکرِ تختہٕ یا پٹ یتھ پیٹھ چاکہٕ ستی لیکھنہٕ ییہِ یا کانٛہہ نوٹس بیترٕ مٔرتھ لاگنہٕ ییہِ۔
۲۔سو مجلس یوسہِ یکہٕ وَٹہٕ مَشورٕ کٔرتھ کانٛہہ کتھ طےآسہِ کران۔
بورا:۔[ن۔مؤل: بار <س: بھارَہ]۔ا۔بار۔گوبر۔
۲۔یہِ کینژھا اکہِ جایہِ پیٹھ بێیس جایہِ سارنہٕ ییہِ
بأری تھوٕنی:۔بێیس پیٹھ کھارُن۔بێیس مَٹہِ کھارُن۔
بأرکہ روزٕنی:۔مَٹہِ روزُن (کانٛہہ اَتھرٕ یا تمیٚک ئنتیجہٕ)۔
بأری کھسٕنی:۔کأنٛسہِ ہنٛدِ بَدل کینٛہہ مَٹہِ کھسُن۔
بأری کھارٕنی:۔کینٛہہ کٔرتھ تہِ بێیس پیٹھ کھارُن۔
بأری لَدٕنی:۔دوٕیمہِ سنٛدِ وَننہٕ کینٛہہ کٔرتھ تٔسی مَٹہِ کھارُن (سو کأم اُسی تَن اَنٛدرٕ کَنی پننہِ مَرضی کٔرہِ ژ)۔
بورتُلَن وول:۔موٗزوٗر۔حمال۔بور سارَن وول۔
بورتُلُن:۔ا۔بور ہیوٚن۔بور سارُن۔۲۔گنٛج

ذِمہٕ دأری پأنس پٮ۪ٹھ ہیٚنی۔

بور تھوُن :- کأنٛسہِ پٮ۪ٹھ پٔنُن بار ترٛاوُن۔ پنٕنی ذِمہٕ دأری دوٚیمِس پٮ۪ٹھ ترٛاوٕنۍ۔

بور کھسُن :- بور مَٹہِ کھسُن۔ کُنہ مَٹہٕ دأری روزٕنۍ۔ کُنہ ذِمہٕ دأری پٔتھٕر اونہٕ ہیٚنی۔

بور والُن :- بور ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بون والُن۔ بور پٮ۪تھر ترٛاوُن۔ بورلۆ ژراوُن۔

بور ۲ :- [ن۔ مۆل: بار]۔ لبن لأجمٕ ژ بن۔

بأرتھچھ ہَش ہنی :- کأنٛہہ کتھ بیترِ کأنٛسہِ ٹھٮ۪پہٕ ہنی، ٹھٮ۪کھ باسنی۔

بأرتھچھ ہَش :- لأرِتھ گژھنی۔ نوش کۄر۔ بیترِ وأرِوی گرِس مٔنز ترٛتھٕ مِلنۍ گیلنی زَنتہٕ تھنزٕرے چھےٚ اُسمٕژ۔

بأرتھچھ ہیۆ ہ لأرِتھ گژھن :- ۱۔ سپہٕ بہن۔ ژکہِ بہن۔ ۲۔ کأنٛہہ کتھ بیترِ شرٛ پنی، وٹپُن۔

بوزٕ :- [ن۔ مۆل: بوز <ف: بوزہ]۔ اکہِ قسمُک شراب یُس دَچھِ رَسَس، گورَس، توٚملَس تہٕ وُشکہٕ بیترِ خُم کھأرِتھ بناونہٕ چھُ یِوان۔

بوزٕ گرٕی باے :- بوزٕ گرٕی سٕنز زَنانہٕ۔

بوزٕ گرٕی وان :- سو جاے بیترِ ییٚتیٚتھ بوزٕ بنأوِتھ کِننہٕ آسہِ یِوان۔

بوزٕ گوٗر :- بوزٕ بناوَن تہٕ کِنَن وول۔ م: بوزٕ گر۔

بوُزُن :- [ن۔ مۆل: بوز <پرٛاکرت: بُجھّٕ <س: بُدھ] سمجُن۔ زانُن۔ دِیان دِین۔ کن تھوُن۔ کنہٕ ستۍ نیٚبرِیُم کانٛہہ صَدا یا آواز رَٹنۍ۔ مانُن۔ زَنانہٕ ہُنٛد کأنٛسہِ نِش شوٗنگُن مانُن۔

بوٗزِتھ تھوُن :- سوٗچِتھ تھوُن۔ حساب کٔرِتھ تھوُن۔

بوٗزِتھ دِین :- بوزٕ شوٗژ کٔرِتھ بأگرُن۔ سوٗچِتھ کٔرِتھ کُنہِ چیزَس بیترِ بیوٚن بیوٚن حصہٕ کرٕنۍ۔ (یِتھ پٔرِتھ کأنٛسہِ پٔنُن مُناسِب حصہٕ میلہِ)۔

بوٗزِتھ کھیوٚن :- لٔڑِتھ کھیوٚن۔ مُقابلہٕ کٔرِتھ پٔنُن حصہٕ حاصِل کرُن۔ بُتھِ لٔگِتھ پٔنُن حق اُتھی انُن۔

بوٗزِتھ ہٮ۪ن :- بوزٕ شوٗژ کٔرِتھ پٔنُن حصہٕ حاصِل کرُن۔ یہ کھسہِ تہٕ لٔڑِتھ رَژ ہِ رَژ ہِ ہٮ۪ن۔

بوٗزِتھ ہیوٚن :- لٔڑِتھ ہیوٚن۔ یہ کھَسہِ تہٕ برابر ہیوٚن۔

بوزَن بانہٕ :- بوزٕ شوٗژ کرنٕچ خصلتھ۔ دوٚیمہٕ سٕنٛدِ بوزنُک سوباو۔

بوزَن وول :- مانَن وول۔ یُس بوزِ۔ بوزَن ہار۔ بوزٕ شوٗژ کرن۔ وول۔ کتھ واتَن وول۔

بوزَن ہار :- یُس یورُک بوزِ۔ یُس یورِکِس کن تھوِ۔ یُس فٔریاد بوزِ۔ یُس سوباوٕ کِنۍ نرم آسہِ۔ یُس طٔبیٚتہٕ کِنۍ نرم تہٕ غأری آسہِ۔

بوزٕ ناوُن :- سمجاوُن۔ فِکرِ تارُن۔ مُصیبتھ کرٕنۍ۔ مأیِل کرُن۔ کُنہِ مُتلق کأنٛسہِ کینٛہہ وَنُن۔ وَنُن۔ باوُن۔

بوزٕوُن :- یُس بوزِ۔ یُس بوزان آسہِ۔ یُس بڈٕ توجہہ سان کینٛہہ بوزِتہٕ تتھ پٮ۪ٹھ غور کرِ۔ بوزَن ہار۔

بوزِ وُنے ،بۆزِتھے ۔بوزنہٕ وقتہٕ ۔بوزان بوزان ۔
بوزناوَن وول :۔یُس بوزناوِ ۔یُس شچھ خبر باوِ ۔
یُس سمجاوِ ۔
بوزنہٕ یُن :۔دڑ بیٹھ یُن ۔وُچھِتھ ہیکُن ۔کانٛہہ چیز
بیترِ تیۆت نۆن آسُن یُتھ وُچھِتھ ہیکہِ زِ۔باسُن ۔
بوزشوژ :۔ا۔ اوگ بوگ ۔ سوچ سٔج ۔ ۲۔ بأگرِ چ
اَتھ وَتھ ۔
بوس :۔[ن ۔مۆل :باس <س :بَستہ ،وَستہِ] میاٗدِ ۔بنٛڈُر ۔
بوس پھٹُن :۔ا۔بنٛڈُر پھٹِتھ یُن (ژاسہِ بیترِ ستی)
شۆش پھٹِتھ یُن ۔ ۲۔ کتھ واتناونہٕ سَببہٕ بے
تاب سپدُن ۔ ۳۔ سَخ لول یُن ۔ ۴۔ آلو آلو
دِتھ ژھینٛتھ پیٚون ۔
بوس پھاٹہٕ وُن :۔یوٗرک بۆزی بۆزی اورِ دَم کرُن ۔
پھیۆنٹھ پھاٹہٕ وُن ۔
بوس دِنُن :۔کانٛسہِ ہنٛز عأبتھ غأبتھ کٔرِتھ وأنٛج
لۆژراوِنی ۔
بوس ژھانٛژہٕ وُن (لۆ ژراوُن) :۔یہ کینژھاہ
أنٛدرِ پھیران پھینٛشان آسہٕ تہٕ کانٛسہِ بأوِتھ وأنٛج
لۆژراوِنی ۔
بوسہٕ :۔[ن ۔مۆل :بوس <ف :بوسہ]۔موٗنی ۔میۆٹھ ۔
ماہ ۔اۆبا ۔
بوستان :۔ [ن ۔مۆل: بوستان <ف: بوستان]۔
ا۔پوشہِ باغ ۔باغ ۔ ۲۔سعدی شیرأزی سنٛزِ
اَکہِ مَشہوٗر کتابہٕ ہُنٛد ناو ۔
بوش :۔ [ن ۔مۆل: باش <س: بھوشا ؟]چاٗلی ۔
رکمام ۔رکِبر ۔
بوش کھسُن :۔مَد لگُن ۔رکمام کھسُن ۔چاٗلی کھسنی ۔
پٔنُن پان ٹھٔلی کیاہ تام باسُن ۔
بوش کھارُن :۔ا۔رکمام کھارُن ۔ چاٗلی کھارِنی ۔
۲۔یورِ نَرمی کرنہٕ ستی اورِ وُٹھنہٕ یُن ۔
بوش وَسُن :۔مَد وَسُن ۔ٹینٛٹھ وَسنی ۔اَہمیت نہٕ روزِنی ۔
بوش یُن :۔پھولُن ۔پھۆلِتھ آسُن ۔
بوگ :۔ [ن ۔مۆل: باگ <س: بھاگہَ]۔ ا۔حِصہٕ
چھَل ۔ ۲۔ کانٛسہِ ہنٛدِ باپتھ تھوومُت کنٛیُگ
حِصہٕ ۔۳۔ کھانٛدَر بوگ یا کھانٛدرُک سُہ حِصہٕ
یُس گۆبرِ مول کورِ مأٚلس دِوان چھُ ۔ ۴۔یہ بڈٕ
دوہہٕ کورِ مول گۆبرِ مأٚلس سوزِ ، م: ہیرِ ژبوگ ،
شِشُر بوگ بیترِ ۔
باگہ آمُت :۔حِس آمُت ۔ حِس کھۆتمُت
(خاص کٔرِتھ رۆن یا کولۓ) اَکھ أکِس
حِس کھٔتۍ مِتۍ ۔
باگہِ بوگ :۔بأگرنہٕ وِزِ کانٛسہِ ہُنٛد پۆرِ پٔنُن حِصہٕ ۔
سُہ حِصہ یُس یُس واتہٕ ۔
باگہِ دژامُت :۔یُس کینٛہہ بأگراونہٕ وِزِتی آسہٕ نہٕ
توتہٕ رَٹہٕ نہٕ پٔنُن بوگ ۔
باگہِ کڈُن :۔بأج بٹہٕ أنٛدرِ کڈِتھ ژھنُن ۔پٔننہٕ

موٗنڈ جہِ منٛز کڈِتھ ژھٕنٕن۔

باگہِ کھُسُن:- پننہِ تقدیرِ موٗجوٗب کُنیُک حصہٕ واتُن۔

باگہِ نیرُن:- پنٕن حصہٕ نہٕ میلُن۔

باگہِ یُن:- حصہ یُن۔ شریکھ سپدُن۔ کأنٛسہِ ہُند بأژ بُنُن۔ (رِنٛس کولے یا کولیہِ روٗن)۔

باگیُک:- حِصک۔ ڈیکک۔ لائیٖک۔

بأگس پیٹھ واتُن:- ییٚلہِ بوگ تیار آسہِ تمی ساتہٕ وأتِتھ پیٚون۔ وقتس پیٹھ واتُن یُتھ زَن پنٕن حصہٕ میلِس۔ حصہٕ وزی یوت شریکھ آسُن۔

بأگی:- حصہٕ دار۔ حق دار۔

بأگی ۱:- وزِ، ویلہِ، یہِ چھُ اکھ پوٚت لوٗگ۔ مِ: شامس بأگی۔

بأگی ۲:- ۱۔ باپتھ۔ مِ: دِنہِ بأگی۔ دنہٕ باپتھ۔ ۲۔ بدلہِ، م: بتہٕ سِنہٕ بأگی بیترِ (یہِ لفظ چھُنہٕ وونی عام)۔

بأگی کرٕنی:- حصہٕ کرٕنی۔ حصہٕ بٲگرٲے کرٕنی۔ مُنأسِب حِصَن منٛز باگے کرٕنی۔

بأگی نئی:- نصیبہٕ ؤتھتھ گرٛوٗھن۔ بأگی وۄہنی۔

بأگی وۄہنی:- بأگی نئی۔ نصیبہٕ ؤتھتھ گرٛوٗھن۔

بوگ بند:- سلح سامانہٕ۔ ٹھِپٹھ میٚنٹھ۔ بستر بند۔

بوگ باگے:- بوگ باگنے۔ حصہٕ کشی۔

بوگ کرُن:- حصہٕ کرُن حصہٕ تھوُن۔

بوگلہِ، بأگلہِ:- [م۔ موٗل: بوگلہِ < ع: باقلا] اکہِ قسمچ ہمہِ۔

بوگلہِ دال، بأگلہِ دال:- ۱۔ رَنہٕ نس لایق شیرِتھ کرِتھ بوگلہِ۔ ۲۔ رنہٕ مَژ بوگلہِ۔

بول ۱:- [ن۔ موٗل: بول < ع: بول]۔ مِتھر۔

بول دأنی:- [م۔ موٗل: بولہِ دان < ع: بول+ ف: دان]۔ متٕر دأنی۔

بول ۲:- [ن۔ موٗل: بول < پراکرت: بولّہ < س: بولکہَ]۔ ۱۔ کتھ۔ شبد۔ کتھ باتھ۔ ۲۔ گون گیوٗنی۔ مِ: گال کڈِنم بول پٕدِنم

دِپہِ نم تی یَس یُتھ روژے (لل دید)

بولا بۄلی:- بولہِ پیٹھ بۄلی۔ اکھ أکس کھوتہٕ تھٕز بۄلی دِنی، مان مان لگنی۔

بولہِ پرٛٹھ:- (کأنٛسہِ ہنٛز) کتھ پیٹھ پرٛٹھ۔

بول بجائُن:- یہِ وۄن تہٕ پوٗرٕ کرُن۔ پننہِ ہنہٕ نہٕ پرٛژن۔

بول باشہِ:- شُری ہنٛز گوڑ گوڑ اڈٕ کجہ کتھ۔

بول بأش، بول بوش:- جاناوارن ہنٛز بۄلی۔ مِ: چرو چرو، ٹرِوٹرِو بیترِ۔

بولأقی:- [م۔ موٗل: بولاق < تُرکی: بُلاق، بُلاک]۔ نستہٕ وأج (یوسہٕ نوٚ کرِ الأ ترتز اونہٕ چھے یوان)۔

بولاقہِ برٛوٗڈ:- نکُر۔ نستہِ ہُند سہٕ حصہٕ یتھ بولأقی لاگان چھ۔

بولاقہِ نچُھو:- بولأقی لأگِتھ شُر۔ نوٚ یا نوٚ ذہر کھوتہٕ کم وأنٛسہِ ہُند سہٕ لوکُٹ شُریَس دُنہٕ بولأقی

لأ رگتھ آسہِ۔

بولہِ میل:- [م۔مؤل: بولہِ میل < بولہِ+س: میلہَ] ایرأنی میل۔ سوکرٕہنٛ میل یوسہِ توٚمُل بیترِ زألِتھ أس بناونہِ یوان۔

بوٗلُن:- [ن۔مؤل: بول < پڑاکرت: بولّہ]۔ ا۔ وَنُن۔ کتھ کرِنی۔ أسہِ منٛزٕ آواز کڈٕنی۔ ۲۔ بۆلی کرٕنی (جاناوارن ہنٛز)۔

بولَن وول:- وَنَن وول۔ کتھِ کرن وول۔ بۆلی کرَن وول۔

بولہِ ناوُن:- ا۔ کتھِ بیترِ کرنہِ ہیٚچھناوُن۔ کتھہِ کرناوُن۔ کأنسہِ کتھِ اَننہِ۔ ۲۔ جاناوار بۆلی کرناوُن۔

بولہِ وِنی:- ا۔ بۆلی کرٕونی۔ بول بوش کرٕونی۔ ۲۔ کتھِ کرٕونی۔

بولہِ وِنی ہأر:- ا۔ سو ہأر یوسہِ اِنسان بولہِ ہُنٛد کأنہہ لفظ ہیٚچھنأوِمٕژ آسہِ۔ ۲۔ یوسہِ ہارِ ہنٛدی پأٹھی بولہِ، یوسہِ باشہِ کرِ۔

بولہِ وُن:- کتھِ کرٕوُن۔ یُس بولان آسہِ۔ کتھل۔ بکوأسی۔

بول اُنُن:- سیٹھاہ اَنُن۔ تنگ کرُن۔

بوم ا:- [ن۔مؤل: بوم < س: بھوسہَ]۔ اَکھ پھیرُن تارُکھ یا گُز ہُد۔ یتھ عربی پأٹھی مُرتج ونان چھِ۔

بوم وار:- سہِ دوہ یُس ژٔنٛدر وارِ پتہٕ یوان چھُ۔ بودوارِ برٛوٚنٹھِم دوہ۔

بوم ۲:- [ن۔مؤل: بوم < بھام < س: بھامہَ]۔ بَم۔ غم۔ کرٛوٗر۔ ژٕکھ۔

بوٚمُل:- وَدٕوُن۔ دِیہِ وُن۔

بومہِ بکُر:- بومہِ لَد۔ بُتھی ہُنٛز۔ دِیہِ وُن۔ یَس بُتھِس پٮ۪ٹھ وِزِوِزِ ژٕکھ آسہِ آسان۔

بومہِ دیو:- سُہ یُس سوکھس منٛز دِیُن ہیٚیہِ یادِ یہِ ناوِ۔

بومہِ ژٕ کر:- سُہ یُس دِژہ لِدِتھ آسہِ آسان۔ بُتھی ہُن۔ وَدٕوُن۔

بومہِ ژٕوٗل:- یَس بُتھ آسہ کھوٚتمُت۔ یُس أندری ژٕکھِ ستی دزان آسہِ۔

بومہِ لَد:- یَس بوم آسہِ پیٚوٚمُت۔ بُتہِ لَد۔ دِیہِ وُن۔ یَس ژٕکھِ ستی دِیُن آسہِ پھیٚوٚرمُت۔

بوم پیٚوُن:- سأری وارِ کارِ أستھ منٛز باگ کأنسہِ دِیُن پیٚوٚن۔

بوم ژٕلُن:- دِیُن ژٕلُن۔ پھوشنَس ستی نہِ روزُن۔

بوٗنٛٹھ:- بروٗنٛٹھ۔ گوڈ۔ پتھ کالہِ۔

بوٗنٛٹھس، بروٗنٛٹھس:- بیہِ وٕری یہِ۔ یینہِ والہِ وٕری یہِ۔

بوٗنٛجہِ دِیُن۔ بوٗنٛجہِ لدُن:- بوٗنٛجی گامَس منٛز جیل تھاوُن۔ مُصیبتَس لاگُن۔ وأران جہاتَس منٛز دأرِتھ دِیُن۔

بوولہِ:- [مؤل: بوول < پڑاکرت: باألہَ < س: واتوٗلہ] روبوٗدِ۔ رووٗمُت ہیٚوٗہ۔

بوے ا:- [ن۔مؤل: باے < پڑاکرت: بھایہِ، بھا

آ<س: بھرٛاترٕ]۔۱۔ پٔتُن پان ترٲوِتھ مأدلس ماجہِ ہُنٛد نیچُو۔ ۲۔ پأنس برابر اَنگ اُشناو۔ ۳۔ ہٕستی بوج، دٕہر بوج۔

بأے بَرادٔری: -رٔنبن ہُنٛد ہٕیُوہ۔پانہٕ وٕنی ہٕشَر۔پانہٕ نِیار۔

بأے بَنٛد: -اَکی براژری ہٕنٛدی۔بَنٛد باندو۔اُشناو رُشناو۔

بأے بَنٛدُتھ: -بَرادٔری۔سُمت۔اِتفاق۔مِلٕوار۔

بأے بارٕنی: -بأے بأے یا بٮ۪نہٕ تہٕ بأے۔اُکی ہٕے مأدلس ماجہٕ ہٕنٛدی شُری۔

بأے بوٚد: -بأے تون۔ براژری۔ بارٔنبن ہُنٛد پانہٕ وٕنی ہٕشر بیتر۔

بأے بٮ۪نہٕ: -بأے واجٕنی بٮ۪نہٕ۔سوٕیس تھٕکُن لایق یا ہاوُن باوُن لایق بوے آسہٕ۔

بأے تون: -بأے سُنٛد ہٕیُوہ ورتاو۔بارٔنبن ہٕندا اکھ اُکِس ہٕستی ورتاو۔

بأے ٹوٚٹھ: -یٔژ تہٕ سان تہٕ لولہٕ سان ژٕھس بأیس وَنان۔

بأے جانان: -کأنسہِ ژٕھس یٔژ تہٕ محبتہٕ سان وَنان۔

بأے صاب: -زیٹھ بوے۔بوٚڈ بوے۔بأیس یا کأنسہِ ژٕھس یٔژ تہٕ سان وَنان۔

بأے کأکنی، بٔے کأکنی: -بأے ہٕنزٕ کولے۔

بأے لالہٕ: -یہ چھِ کأنسہِ ژٕھس ٹوٚٹھ ناوٕ دِوان۔

بوے بأیس پُشِ پناہ بوے بأیس دُشمنا: -بوے چھُ بأیس ڈوٚکھ تہٕ بنان تہٕ وقتس کھٕھہ نٕس تہٕ روزان۔ م: پَنہٕ نٕے مارِتہٕ تہٕ پَنہٕ نٕے تارِتہٕ۔

بوے ۲: -[م۔موٗل: بوے <ف: بُو، بوے]۔پھٕکھ۔ گانٛد۔ سو مُشک یوس کُنہِ اُدرِس چیزس خراب گژھنہٕ ووتھان چھے۔

بوے ٹٕلنی: -پھٕکھ ٹُلُن۔گانٛد ٹٕلنی۔

بوے ووٕتھنی: -پھٕکھ ووتھُن۔بَدبُو ووٕتھنی۔پھٕکھ یُن۔

بوے یٕنی: -پھٕکھ یُن۔گانٛد یٕنی۔پھٕکھ ووتھُن۔

بو

بو: -بہٕ۔بَہ۔یہ چھُ بولُن وول پأنس وَنان۔

بوٹہٕ: -[ن۔موٗل: بوٹ <س: بھوٹہٕ] تِبتی۔لداُخی۔ منگول ذاژ ہُنٛد۔ بوٹنی۔ بوٹہٕ زنانہٕ۔ بوٹہٕ بابے۔

بوٹنی: -بوٹہٕ زنانہٕ۔بوٹہٕ بابے۔

بوٹہٕ پَر: -بوٹہٕ پٕچ یا لداُخی پَر۔کرٛیہنہٕ رنگہٕ اکھ بوٗٹی۔

بوٹہٕ بابے: -لداُخی زنانہٕ۔تِبتی زنانہٕ۔بوٹنی۔

بوٹہٕ پوٚٹ: -لداُخی ژھاوٕلی ہٕنٛدِس پیرِس ووٗنمت مٔنٛل۔

بوٹہٕ پھٕمب: -لداُخی ژھاوٕ جٕن ہٕنٛدِس پیرِس کوٚڈمت پھٕمب۔

بوٹہٕ تُل، بوٹہٕ تُل: -وٕتھٕن تُلُن ہٕنزا اکھ خاص ذاتھ۔

بوٹہٕ جُتھ: -اَکھ بوٗٹی (اَتھ چھِ اَکھ میاٹ دوا بناوان)۔

بوٹہٕ دٕتُر: -اَکہِ قسمُک دٕتُر۔لداُخی دٕتُر۔

بوٹہٕ ژادَر:- بوٹہٕ پھمبچ ژادر۔

بوٹہٕ ژُنُن:- اَکھ خاص ژٕنٛز ذاتھ یوس لداخس منز ووپدان چھےٚ (اَمہِ قسمُک ژُنُن چھُ عام ژٕنہٕ نبو کھوتہٕ بوٚڈ تہٕ میوٚٹھ آسان۔)۔

بوٹہٕ ژیر:- اَکھ خاص ژیرِ ذاتھ یوس لداخس منز ووپدان چھےٚ (اَمہِ قسمچ ژیرِ چھےٚ عام ژیرِو کھوتہٕ بڈٕ آسان)۔

بوٹہٕ سوے:- اَکھ سویہِ ذاتھ یوس لداخہٕ ووپدان چھےٚ (اَتھ چھہِ میاد باپتھ اَکھ دوا بناوان۔)

بوٹہٕ کھوٚب:- بٔڑ اَستر دِتھ اکہِ قسمچ ٹوٗپۍ یوس لداخٕ چھہِ دوان۔

بوٹہٕ کھوٗر:- گول ؤتھر گرتھ اَکھ گاسہٕ ذاتھ یوس سَرن منز چھےٚ کھسان (یہِ چھہِ گُنہن کھیوٚن دوان)۔

تُچھَن۔ چھود۔

بوچھر:- ا۔ یُتھ بوچھ آسنچ حالتھ۔ کھےٚ تہٕ کھےٚ لگُن۔
۲۔ مَنس اَندر گُنہِ چیزچ سیٹھاہ مَنگ۔

بوچھا کار:- بوچھِ گٹہٕ۔ سخ بوچھِ (یہِ چھہِ دوو ٹُری سِندِس پیٹھ وَنان)۔

بوچھِ بوچھِ:- بوچھِ دادِ کرٕ کہ ناد۔

بوچھِ ژٲلنۍ:- بوچھِ نہٕ روزٕنۍ۔ بوچھِ دوٗر گژھنۍ۔

بوچھِ ستھن:- بوچھِ سَبَبہٕ۔ بوچھِ لگنہٕ ستۍ بوچھِ کرٕنۍ۔ بوچھِ لگٕنۍ۔ بوچھِ باسٕنۍ۔

بوچھِ گٹہٕ:- سخ بوچھِ۔ زبردس بوچھِ لگنہٕ ستۍ واہ سوٚتۍ حالتھ۔

بوچھِ گٹہٕ وَسنۍ:- بوچھِ ستۍ ڈَتل وَسنۍ۔ زبردس بوچھِ لگنہٕ ستۍ واتۍ سوٚتۍ۔

بوچھِ لگٕنۍ:- بوچھِ کرٕنۍ۔ بوچھِ باسٕنۍ۔

بوچھومُت: ۔سُہ یَس تٕرٛشہ،بوچھِ آسہِ زِیہِ پٔیتِس تہٕ کھیٛیہِ۔

بوحران: ۔[ن۔مؤل: بوحران <ع: بحران]۔ نوزُک وَق یاوٕز (بیمار بیترٕ منٛز)۔

بوحران یُن: ۔مُلکس منٛز کُنہِٕ قِسمُچ نوزُک حالتھ پٲدٕ سپدٕنۍ۔ حالتھ نوزُک گژھٕنۍ (بیمارٕ سٕنٛز یا مُلکُچ بیترٕ) (ورگہٕ پٲٹھی) پھَش یُن۔ تبٲہی گژھٕنۍ (یہِ چھُ اُکھ وٕہو)۔

بودا: ۔[ن۔مؤل: بود <س: بُدّھ]۔ مہاتما بُدھ (اَکِس مہاتماسُند ناو)۔

بود بڑور: ۔ بوٗدِ دِوتا۔ بوٗدِ بگوان۔ ہیٛنٛد ہن ہُنٛد نٔویم اوتار۔

بوٗدِ کھوٗر: ۔شُرِس ٹاٹھنیٛار۔کٔنۍ وَنان۔

بود ۲: ۔[م۔مؤل: بود <س: بُدّھ]۔ عَقل۔ گاٹٕہ۔ سوچ سمجھ۔

بوٗز بڑیٹھ: ۔بےٚ بوش۔ یَس نہٕ کانٛہہ گاٹٕہ بیترٕ آسہِ۔یَس عَقلہِ ناش آسہِ۔

بوٗز روٗس۔ عقلہِ روٗس۔

بوٗز گاہ: ۔بوٗزہُنٛد گاش۔

بوٗزمنٛزٕر: ۔بوٗزہنٛزٕ کٔمی۔ کم عقل آسُن۔ مُرکھہٕ موٗنٛڈ آسُن۔

بوٗز وان: ۔ا۔ گاٹُل۔ سمجھدار۔ زانَن وول۔ یَس بود آسہِ۔ عقلہِ وول۔

بودکرٕنۍ: ۔دٲنٲیی وَرتاوٕنۍ۔ عقلہِ سٟتۍ کٲم بیترٕ لَد واتناوٕنۍ۔

بود کھٕنۍ: ۔ڈالُن۔ وارپٲٹھۍ نہٕ سونٛچنہٕ دِیُن۔ بیقلاوُن۔

بود وار: ۔[م۔مؤل: بودوار <س: بُدھ وارہ] بوم وارٕ پتہٕ یُس دوہ یوان چھُ۔ سُہ دوہ یٔمہِ پتہٕ بڑٕسوار آسان چھےٚ۔

بوڈُن: ۔[ن۔مؤل: بوڈ <پراکرت: بُڈ <س: وُرڈ، بُرٛڈ]۔ اُڈرُن۔ ٹکڑٕ وَنہٕ یُن۔ پٲنس تَل گژھُن۔ پھٹُن۔ گیر گژھُن تَل گژھُن۔ ہیٛنہٕ یُن۔

بوڈٕ وُن: ۔یہِ یا یُس آبس بیترٕ پھٹان آسہِ۔ یہِ یا یُس آبس پھٹٕنس تیار آسہِ۔ اُدراوُن۔ ٹکڑٕ ناوُن۔

بوڈناوُن: ۔آبس پھاٹناوُن۔ اُدراوُن۔ ٹکڑٕ ناوُن۔

بورُدس، بُردُس، بوٗ ردُس: ۔لایہِ لاے۔ مارٕ مار۔

بوکہٕ: ۔[م۔مؤل: بوکہٕ <س: بُکّہ]۔ بوکہٕ وَچھن ہٕنٛز جاے۔ بوکہٕ وَچھہِ۔

بوکہٕ ٹٕر: ۔پھوٗر۔ کانہِ پوتلس بونہٕ کیٛنٛہ جاے یوس شاہ کھارنہٕ والنہٕ وِزہیوٗر کھسان تہٕ بون وَسان چھےٚ۔

بوکہٕ وَچھہِ کھونٛٹھ: ۔اُڈ بوکہٕ وٕٹ۔ بوکہٕ وَچھہِ ہُنٛد نِصف۔ ۲۔ ٹاٹھنیٛار۔کٔنۍ کانٛسہِ وَنان۔

بوکہٕ وٕٹ: ۔جِسمُک اَندٕری کٔنۍ سُہ بَنٛد یتہِ کٲم اِتھٕر الگ کرُن آسان چھُ۔

بوکہٕ ہُنہِٕ: ۔سٕبٹھاہ خوش گژھُن۔ شانہٕ ووٕگنۍ۔

بوقچہٕ: ۔[ن۔مؤل: بوقچ <ف: بُقچہٕ]۔ پَلو پھٕٹُج۔ چیٖزن ہُنٛد گیوٗڈ (دَچہٕ وٕلتھ یا ٹھیلس بیترٕ منٛز)۔

بوقچہٕ بہا: ۔پھٕٹُجہٕ منٛز دَم گژھنہٕ سٟتۍ چیٖز بیترٕ خراب گژھٕنۍ۔

بوقچہٕ کرُن: ۔پھٕٹُجہٕ ہٕنٛدی پٲٹھی کانٛسہِ گنٛڈُن۔ کوم کرٕنۍ۔ اتھلہِ کوتھلہِ ٹُلُن۔

بوقچہ ِگنڈُن :-ا۔ کٔڈتھ ژھنُن۔ دوٗر کُنہ جایہ بٔرتھ دیُن۔ ۲۔ ژٕلنچ یا نیرٕنچ تیاری کرٕنی۔ ۳۔ (اَپزٕ ے) ہانژہ لاگنی۔

بوکُت :-[ن۔ موٗل: بوکت <س: بکّہ]۔ یہ چھُ اَکھ پوٚت لوٗگ۔ مِ: بزار بوکُت۔ ہونہِ بوکُت۔ زامٕتری بوکُت۔

بون :-[موٗل: بون <س: بُدھنہ]۔ تل۔ ہیوٚر نہٕ آسُن۔ پٔتھ کُن نہٕ آسُن۔

بوٚنی َکنی :-بوٚنی مہِ طرفہٕ۔ بوٚنی مہٕ پاسہٕ۔ تٔلی َکنی۔

بونہٕ پٔٹھ :-گوڈٕ پٔٹھ۔ ژکہِ پٔٹھے۔ تٔلی مہِ حصہٕ پٔٹھے

بوٹہٕ کِنہٕ :-پتھر۔ پٔتھرٕ س پٔٹھ۔ بوٚنی مہِ جایہ۔

بونہٕ کنٹیُک :-بوٚنیُم۔ تٔلیُم۔

بونہٕ ہیوٚر :-بونہٕ پٔٹھ ہیوٚر۔ کھسہٕ وَس۔ بون تہٕ ہیوٚر تہٕ۔ تلہٕ پٔٹھ۔

بون بون :-ا۔ تل تل۔ بون کُن۔ ۲۔ کم کم۔ مِ: دانٕس چھُ باو بون بون وَسان۔

بون تہٕ ہیوٚر گرٕژھن :-تل تہٕ پٔٹھ لاینہٕ یُن۔ گرا تل تہٕ گرا پٔٹھ گرٕژھن۔

بون ژھٕنُن :-تل والُن۔ والُن۔

بون کُن :-ا۔ وَسوٕنِس طرفس۔ مِ: وٕتھ چھےٚ بون کُن وَسان۔ ۲۔ بوٚنی مہِ طرفہٕ۔ تٔلی مہِ طرفہٕ۔

بون گرٕژھن :-پتھر وَسُن۔ تل گرٕژھن۔

بون وَسُن :-تھٔز رِ پٔٹھ بون کُن یُن۔ ہیٚرِ پٔٹھ بون کُن پیوٚن یا گرٕژھن۔

بونے :-بونہٕ پٔٹھ۔ ہیٚرِ پٔٹھ نہٕ تلے۔ ژٕکی۔ مِ: بونے کھسُن لوان۔

بوٚنیُم، بوٚنیم :-بوٚنی مہِ طرفُک۔ بونہٕ کنٹیُک۔

بوٗنوار :-[م۔ موٗل: بونوار <س: بھومہ+ وارہ] سُہ دوہ یُس ژٔنڈرٕ وارِ پتہٕ تہٕ بودوارِ برونٹھہ یوان چھُ۔ بوم وار۔

بووَتھ :-[م۔ موٗل: بووَت <س: بھو+ک-اَت]۔ ووپد۔ کُنہِ چیزُک سبٹھاہ بووُن۔ گٹُل پھَل بیترِ ووپدُن۔ سبٹھاہ پٲداوار۔

بووُن :-[<س: بھوَنہ]۔ ووپدُن۔ کھَسُن۔ بٔنُن۔ سپدُن۔ زیُون۔

بووَن :-[<س: بھوَنہٕ]۔ بُتراتھ۔ زٔگتھ۔

بوہ تان :-[ن۔ موٗل: بوہ تان <ع: بُہتان]۔ اَپزٕ ے داستان۔ شَب رَنگ۔

بوتان وَئنی :-بیٚیس خوش کرنہٕ باپتھ اَپزٕ ے داستان وَئنی۔ شَب رَنگ وَئنی۔

بوے :-ا۔ مُشک۔ ۲۔ (ورگہٕ) پھکھ۔ وُچھو "بوے" تہٕ۔

بویُن، بووُن :-[ن۔ موٗل: باے <س: بھونہَ] بٔنُن۔ سپدُن۔ آسُن۔ ووپدُن۔

بٕ

بٕ، بے :-[<ف: بے =س: وِ]۔ یہ چھُ اَکھ پوٚت

لوٗگ ۔ یمیٚک مانے روٗس یا ورأے، چھُہ ۔ م:
بےٚ بگور۔ بےٚ بَے ۔ بےٚ مأل بیترِ۔

بےٚ اَدَب، بے اَدَب: -[<ف: بے+ع: اَدب]
بےٚ بوٗش، بےٚ تمیز۔

بےٚ اَدبی ۔ بَے اَدبی: -ا۔ تمیز نہٕ آسنچ حالتھ۔ ۲۔ زِٹھِر
سُند پاس یا لحاظ نہٕ آسنچ حالتھ۔ گُستأخی۔

بےٚ اَنتھ، بے اَنتھ: -[<ف: بے+س: اَنتہَ]۔ بےٚ
اَند ۔ اَنتھ روٗس ۔ بےٚ حد۔

بےٚ آر، بے آر: - بےٚ رَحم ۔ یَس نہٕ آر پیہِ سنگدِل۔

بےٚ اَیین، بے اَیین: -[<ف: بے+ آیَن]۔ قونوٗنس
قأیدس خلاف۔ یہ نہٕ قونوٗنہٕ موٗجوٗب آسہِ۔

بےٚ اِنتہا، بے اِنتہا: -[<ف: بے+ع: اِنتہا< نہی]۔
اَنتھ روٗس ۔ حد روٗس ۔ یَتھ نہٕ گُنہِ اَند ے آسہِ۔
بےٚ شُمار۔

بےٚ انصاف، بے اِنصاف: -[<ف: بے+ع:
اِنصاف <نصف]۔ یَس نہٕ آر پیہِ ۔ یَس نہٕ رَحم
گژھہِ ۔ ظألم۔

بےٚ اِنصأفی، بے اِنصأفی: - آر اِنصاف نہٕ آسُن،
ظُلم ، انیاے، بےٚ بوٗج۔

بےٚ ایمان بے ایمان: -[<ف: بے+ع: ایمان <
اَمن]۔ یُس نہٕ ایمان آسہِ ۔ یُس نہٕ ایمانس
پیٹھ روزِ۔ یُس گُنہِ اُصوٗل آسہِ ۔ بےٚ اصوٗل۔
اَپزِ یوٗر ۔ بد دیانتھ۔

بےٚ ایمأنی، بے ایمأنی: - ایمانہٕ رَژھر۔ دینَس
دَرمَس پیٹھ نہٕ پکُن ۔ بےٚ اصوٗلی ۔ کھوٗٹھ
کھُٹھأے ۔ فَند غرییب ۔ دوکھہٕ بأزی۔

بےٚ بَرکتی، بے برکتی: - برکتھ نہٕ آسنی ۔ باگنے نہٕ نیرٕنی۔

بےٚ بگارٕ، بہگارٕ: -[<ف: بے+س: آبھگھارہ]۔ یَتھ
نہٕ بگارٕ آسہِ کوٗرمُت ۔ بگارٕ روٗس ۔ بزنہٕ روٗس۔

بےٚ بگور: - بےٚ بگارٕ ۔ یَتھ نہٕ بگارٕ آسہِ ترٛوومُت۔
بگارٕ روٗس۔

بےٚ بےٚ: -[<ف: بے+س: بھَیہ]۔ ا۔ بَیہِ روٗس۔
خوفہٕ روٗس۔ ۲۔ بےٚ حیا۔

بےٚ باش: -[<ف: بے+؟س: بھاشا]۔ بےٚ وٕطیر۔
یَس نہٕ کأم کرنٕک یا کامہِ ہُند باش آسہِ ۔ بےٚ
بوٗش ۔ یَس نہٕ بہُن ووٗتھن تگہِ یَس نہٕ کتھِ
باتھِ ہُند وٗقوٗف آسہِ۔

بےٚ باق، بے باق: -[<ف: بے+ع: باقی <بقی]۔
حساب صاف آسُن ۔ وارٕ ہورِ منز نہٕ پتھ کُن
کینہہ روزُن ۔ قرضہِ مکلُن۔

بےٚ ہیم: - یَس نہٕ ہیم آسہِ ۔ یَس نہٕ روب پیٛہہ ۔ یَس
نہٕ زِٹھی سُند روب بیترِ ویٛژ ۔ گُستاخ۔

بیپُنہٕ: -[<ف: بے+؟س: بھَونہَ <بھوٗ]۔
۱۔ (توارتس بیتر) کینہہ نہٕ بوٗن ۔ کینہہ نہٕ
بنُن (کارٕ بارس منز) کانہہ فأیِد نہٕ یُن۔
اصلَس پُشہِ پیوٛن۔ ۲۔ بےٚ دوٗتی ۔ بےٚ موٗدی۔

بیٚپُنہٕ کرٕنۍ :- ا۔نابود کرُن۔ گالُن۔ ۲۔ دِوَتھ واٮ۪نۍ۔ کُفرَس واٮ۪نۍ۔بےٚ مۆدی کرٕنۍ۔

بےٚ بۆج:- [ن۔مۆل: بےٚ بۆج <ف: بے+ پراکرت: بَج <س: بُدٕدھ]۔ناپُرسان۔بےٚ انصاًفی۔بَد نظمی۔

بےٚ پَرتیتھ :- بےٚ پرٕژھ۔بےٚ بۆ رٕوسہٕ۔

بےٚ پروا، بے پروا: -[<ف: بے+ پروا]۔یُس نہٕ پرواے کرِ۔ وایہِ نہٕ کرُن وول۔بےٚ فکر۔ بۆہدُر۔بےٚ خوف۔نہٕ کھوژُون۔

بےٚ پرٕژھ:- [<ف:بے+پراکرِت: پَچّیہَ <س: پرٕتیٚیہِ] ۔ یَس نہٕ پرتیتھ کرِی زِ۔یُس نہٕ پرتیتس لایق آسہِ۔ مِ:سُہ چھُ بیٚپرٕژھ۔یَتھ نہٕ پرتیتھ کرِی زِ۔ مِ:یہِ دود چھُ بیٚپرٕژھ۔

بےٚ پرٕژھ کارخانہٕ:- یَتھ پیٹھ نہٕ کانٛہہ وَسا آسہِ۔ نہٕ دَروُن۔نہٕ روزٕوُن۔نہٕ پوشہِوُن۔

بےٚ پیر، بے پیر :-[<ف:بے+پیر]۔ا۔پیرٕ روٚس۔ یَس نہٕ کانٛہہ پیر آسہِ۔ ۲۔بَد نیتھ۔

بےٚ پۆژھ:- [<ف: بے+س:پرٕتیٚ (پَچّیہ)]۔ یَس پیٹھ نہٕ پرٕژھ کرِی زِ۔یُس بۆ رٕوسس لایق آسہِ نہٕ۔بےٚ بۆ رٕوسہٕ۔

بےٚ پوک:-[ن۔مۆل: بےٚ پاک <ف: بے+س: پاکہ]نہٕ رٕونُمت ۔ پۆرٕ پاٹھۍ نہٕ رَننہٕ آمُت۔ اَڈٕ پوک۔

بےٚ پھرٕک:- بےٚ وایہِ۔ کھُتکہٕ روٚس۔

بےٚ ترتیب :-[<ف: بے+ ع: ترتیب <رتب]۔ ترتیبہٕ ورأے۔دۆنٛکھرِ دۆنٛکھرِ۔چھکرِتھ۔

بےٚ تسلا:- [<ف: بےٚ ع +تسلی]۔ یَس نہٕ سیری آسہِ۔یَس نہٕ تَسلا گژھِ۔یَس نہٕ یَڈ ییہِ۔یتیم آسنہٕ موکھٕ یاڈٚوکھ نہٕ آسنہٕ کِنۍ تِتھے ہیٚوٕ ہ یا ناخوش۔

بےٚ تسلاًہی:- سیری نہٕ آسنہٕ کِنۍ یا بےٚ کَسی کِنۍ دِیہِوُن آسٕنۍ حالتھ۔

بےٚ تقصیر :-[<ف: بے+ ع: تقصیر <قَصَر]۔ بےٚ قۆصۆر۔بےٚ گوناہ۔

بےٚ تاب، بے تاب:- یَس نہٕ ژٕنڈ کرِ۔یُس نہٕ صَبر کرِ۔یُس نہٕ پرٛارِ۔

بےٚ تابَس اَرِنٛٹس کٕنتھ :- یَس نہٕ صَبر آسہِ ،تَس چھُ تِتھہٕ پاٹھۍ دِزبس تِتھٕ پاٹھۍ براہرٕ ے۔

بےٚ تاًبی، بےتاًبی:- وُتاوٗلی۔بےٚ صَبری۔بامبَر۔

بےٚ تمیز، بے تمیز :-[<ف:بے+ ع:تمیز]۔یَس نہٕ کانٛہہ تمیز آسہِ۔بےٚ بوش۔

بےٚ توٚل، بے توٚل:-[<ف: بےِ+ س: تول]۔ ا۔تولنَے۔وَزَن کرنَے۔ ۲۔أنتہٕ روٚس۔سبٹھاہ۔

بےٚ جا، بے جا:- ا۔ییہِ نہٕ پزِ۔ییہِ نہٕ شۆبہِ۔ ۲۔وُجارٕ۔

بےٚ جان، بے جان:-[<ف: بے جان]۔زُوٕ روٚس۔ یَتھ نہٕ زُو آسہِ۔ موردٕ۔

بےٚ حَیا، بے حَیا:-[<ف:بے+ ع:حَیا]۔یَس نہٕ حَیا

آسہِ۔بےٚ شَرم۔شَرمہٕ رۆس۔ بُگری دۆر۔

بےٚ حیائی ، بے حیائی : -بیٚشرَمی ،شَرم نہٕ آسنۍ ۔ حیانہٕ آسُن ۔بُگری دَربر۔

بےٚ حُرمتی ، بے حُرمتی : -بےٚ یِزتی ۔توہین ۔ہتکھ ۔ ہتکہِ یِزتھ۔

بےٚ حِس ، بے حِس : -[<ف: بے+ع: حِس]۔ یُس نہٕ حِس تھوِ۔بےٚ ہوش۔یُس نہٕ ہوش آسہِ۔

بےٚ خبر ، بے خبر: -[<ف: بے+ع:خبر]۔خبر رۆس۔ ناواقِف۔

بےٚ خبری ، بے خبری: -ناواقفیتھ۔

بےٚ خاوَنْد ، بے خاوند: -[<ف: بے خاوند]۔مونڈ ، یُس رۆن زِنٛدٕ آسہِ نہٕ۔ مالکہٕ رۆس ۔ تہٕ ذُپتھ گو یُس یا یتھ نہٕ کانٛہہ زیٛٹھ آسہِ یا پرٕژھن وول آسہِ۔

بےٚ خود ، بے خود: -[<ف: بے+خود]۔بےٚ حِس۔ بےٚ ہوش۔یُس وُتارٕ آسہِ آمُت۔

بےٚ دَخل کرُن: -زٔمینک ، مکانک یا دُکانک قبضہٕ کھولُن ، ژٕٹُن۔

بےٚ دَرد ، بے درد: -[<ف: بے+درد]۔ آرٕ رۆس۔

بےٚ دَس گاہ: -[<ف: بےدست گاہ]۔یُس نہٕ ہتکھیار آسہِ۔

بےٚ داد۔ بے داد: -[<ف: بے داد< ژَنٛد: دانہ <دا= س: دَھا]۔ تیُٛتھ یتھ نہٕ وَنُن آسہِ ، تیُٛتھ یتھ پٹھ نہٕ بدادوتھٕ۔

بیٚدانہٕ تُل: -[ن۔ مۆل: بیدانہٕ تُل <ف: بے دانہ+ س: تَوُدہ]۔سوتُلہٕ ذاتھ یتھ نہٕ کرٕژ آسہِ۔

بےٚ دِوَتھ: -[<ف: بے+س: دِو+ک۔اَت]۔بےٚ شوٚب ، کھرٕ وُن۔

بےٚ دِوَتھ پاٹھۍ ، بےٚ دِوَتھ پاٹھن: -بےٚ شوٚب پاٹھۍ۔کو پاٹھۍ۔ تتھٕ کٔنۍ یُتھ بیٚیس کھرِ۔

بےٚ دِوتی: -بےٚ مۆدی۔ بدتمیزی۔

بےٚ دِوتی پینۍ: -بےٚ یِزتی گژھنۍ۔ دِوَتھ وَسنۍ۔ خجِل گژھن۔

بےٚ دِوتی کرٕنۍ: -ا۔بےٚ مۆدی کرٕنۍ۔بیٚپُنہٕ کرٕنۍ۔ وُنہٕ وانۍ۔بےٚ یِزتی کرٕنۍ۔یِزتھ والُن۔دِوَتھ وانۍ۔کوپتہٕ کرُن۔

بےٚ دِوتی گژھنۍ: -بےٚ مۆدی گژھنۍ۔خجالتھ گژھنۍ۔

بےٚ دِوتی ہینۍ: -بےٚ یِزتی ہینۍ۔ترٛٹھ کانٛہہ کٲم یا حرکتھ بیترٕ کرٕنۍ ییمہٕ سٟتۍ خجالتھ بیترٕ سپدِ یا ییمہٕ سٟتۍ بےٚ یِزتی سپدِ۔

بےٚ دین ، بے دین: -[<ف: بے+ع: دین <ف: دین ، پہلوی: دین <دی= س: دھی]۔لامذہب۔ یُس نہٕ کُنہٕ مذہبس پٹھ پژھ آسہِ تھوان۔بےٚ ایمان۔اَپزٕ بوٚر۔

بےٚ ڈَب ، بے ڈَب: -[<ف: بے+ہ: ڈھب]۔ ا۔اونٛژ کھونٛژ۔بیٚڈول۔ ۲۔بےٚ حساب ، بےٚ وٕطیر۔

بےٚ ڈول: -اوٚنگرٕ تھوٚگرٕ۔بدزیب بےٚ شوٚب۔

بےٚ رَبِد (بے رَبط): ۔ ا۔ بےٚ بوش۔ بدتمیز۔ یَس نہٕ کانٛہہ تمیز آسہِ۔ یَس نہٕ وۄتھنگ بیٚہنگ کانٛہہ صِفت آسہِ۔ ۲۔ یَتھ نہٕ کانٛہہ شۄٚب آسہِ۔ بےٚ شۄٚب۔ بےٚ ڈول۔

بےٚ رَحم، بے رحم: ۔ [<ف: بے + ع: رَحم]۔ بےٚ آر۔ سنٛگدِل۔ ظالم۔

بےٚ رَنٛگ، بے رَنٛگ: ۔ [<ف: بے + رَنٛگ = س: وِ + رَنٛگہٕ]۔ ا۔ رَنٛگہِ ورأے۔ یَتھ نہٕ کانٛہہ رَنٛگ آسہِ۔ ۲۔ یَس نہٕ کانٛہہ شٔکل صۄرتھ آسہِ۔ مِ: بگوان چھُ بےٚ رَنٛگ۔ ۳۔ یَس نہٕ کانٛہہ جوش یا خاہش بیترِ آسہِ۔ ۴۔ ٹکٕٹہِ رۄس چِھٹھی۔ تاسہِ اَتھ یَتھنہٕ بادشاہ، بیب، غولام یا یکہٕ آسہِ۔

بےٚ روزگار، بے روزگار: ۔ [<ف: بے روزگار]۔ یَس رۄزی کماوٕنک کانٛہہ ذٔری یہِ آسہِ نہٕ۔ بےٚ کار۔ کارِ بارِ رۄس۔

بےٚ زُو: ۔ [<ف: بے + س: جیٖوَ]۔ یَتھ نہٕ زُو آسہِ۔ یَتھ نہٕ جان آسہِ۔ کمزور۔ نہٕ لگہِ ہار۔ نہٕ ہیکن وول۔

بےٚ سَبب، بے سبب: ۔ [<ف: بے + ع: سَبب]۔ گُنہِ وَجہٕ رۄستے، ہنگہٕ منگہٕ، فضۄل۔ خامخاہ

بےٚ سمر: ۔ [<ف: بے = س: وِ + س: شَمَہ = (وِشَمَہ]۔ سۄم نہٕ آسُن۔ ناہموأری۔ نابرابری ہشر نہٕ آسُن۔ ہیٚوٗے نہٕ آسُن۔

بےٚ ساتہٕ (کوساتہٕ): ۔ کووَقتہٕ۔ییٚمہِ وِزِ نہٕ پزِ یا ضۄرۄرتھ آسہِ۔

بےٚ ساتھ: ۔ [مۄل: بےٚ سات <ف: بے + ع: ساعت] ا۔ ساتھ وُچھنَے۔ نچھِ تُر وُچھنَے۔ ۲۔ کوموقہٕ۔ کوساتھ پھیٚشِل گُر۔ سو وِز ییٚلہِ رِتی گژھِدی آسَن نہٕ۔

بےٚ سۄم: ۔ [ن۔ مۄل: بےٚ سُم <ف: بے = س: وِ + س: سَمَہ = س: وِشَمَہ]۔ ا۔ پھُہُر۔ یَتھ نہٕ سُتریر آسہِ۔ یہِ نہٕ سۄم آسہِ۔ ناہموار۔ ہیٚوٗے نہٕ آسُن۔ ۲۔ یُس نہٕ اَکِس بیٚیِس ہیٚوٗہ آسہِ۔ وۄکھ۔ مِ: بےٚ سۄم دَپان مےٚ سۄم نہٕ کانٛہہ۔ ۳۔ طاق نہٕ آسُن۔ جُفت آسُن۔

بےٚ سواد، بےٚ ساد: ۔ [<ف: بے + س: سوادَ] بےٚ مزٕ۔ مزٕ رۄس۔ سوادٕ ورأے۔

بےٚ سور: ۔ [<ف: بے + س: سَر]۔ یَس نہٕ حِس آسہِ۔ یَس نہٕ حرکتھ گژھِ۔ یَس نہٕ سور ستھ آسہِ۔

بیٚسوری، بےٚ سۄری: ۔ [م۔ مۄل: بیٚسوری <ف: بے + س: سَر]۔ بےٚ حِس آسنٕچ حالتھ۔ بےٚ ہۄشی۔ بیٚخۄدی۔ یاداش بیترِ نہٕ روزُن۔ مَشرٕ بہٕ۔

بےٚ شۄٚب: ۔ [<ف: بے + س: شوبھا] یَتھ نہٕ کانٛہہ شۄٚب آسہِ۔ نہٕ شۄٚبہٕ وُن۔ بےٚ دِوَتھ۔ کوکور۔

بےٚ شۄٚبی: ۔ شوبدار نہٕ آسُن۔ شوبدار نہٕ آسنٕچ حالتھ۔ بےٚ دِوتی۔ بےٚ مۄدی۔ بیٚبُنہٕ۔

بےٚ شور، بےشور: -[<ف: بے+ع: شعور]۔ بےٚ بوش۔ چور، بُلہٕ پھرٕ وت۔

بےٚ شوٗری: -بےٚ بوش آسُن۔ وٕوقوٗف نہٕ آسُن۔ چاربر۔ بُلہٕ پھرٕ اٰتی گی۔

بےٚ صبر، بےصبر: -[<ف: بے+ع: صبر]۔ یَس نہٕ صبر آسہِ۔ یَس نہٕ ژیڈ آسہِ۔ بےٚ تاب۔

بےٚ ضابطہٕ، (بےٚ ضاۓبِطہٕ): -یہِ نہٕ پزٕ۔ یہِ نہٕ شوٗبہِ۔ اٰپنہٕ نبر۔ اوٗصوٗلہٕ نبر۔ بےٚ قاۓدٕ۔

بےٚ طرٕیقہٕ: -طرٕیقہٕ روٚس۔ شوٗبہِ روٚس، بدزیب۔ بےٚ ڈول پاۓٹھی۔

بےٚ طور: -بےٚ شوٗب، بےٚ ڈول۔ بےٚ شور۔ یَس نہٕ کانٛہہ تمیز۔ یَس نہٕ جان ووتھ بیٚٹھ آسہِ۔

بےٚ عمل، بےعمل: -[<ف: بے+ع: عمل]۔ ۱۔ یتھ پتھ نہٕ عمل آسہِ کرٕمژ۔ ۲۔ یہِ نہٕ اِستیمال آسہِ کوٗرمُت۔ نہٕ ورتاومُت۔ ۳۔ یُس نہٕ دیٖن دٕرم پالہِ۔

بےٚ غرض: -[<ف: بے+ع: غرض]۔ غرضہٕ روٚس۔ خودغرضی وراۓ۔ بےٚ دِل پاۓٹھی۔ کانٛہہ خاص توجہ دِنہٕ وراۓ۔

بےٚ فاۓد: -[<ف: بے+فایدہ <ع: فائدۃ] فاۓد وراۓ۔ یمہِ اَنٛدرٕ نہٕ کانٛہہ فاۓد یِیہِ۔ فضوٗل۔

بےٚ فاۓد خرٕچ: -فضوٗل خرٕچ۔ نفع وراۓ خرٕچ۔

بےٚ فاۓد کرُن: -ٹٲلی کرُن۔ تہٕ کرُن یتھ نہٕ کینٛہہ اَتھ ییہِ۔ یا یمہِ منٛزٕ نہٕ کینٛہہ نیرِ۔

بےٚ فِکر، بے فِکر: -[<ف: بے+ع+فِکر] بےٚ غم، بےٚ پرواۓ۔

بےٚ قرار، بےقرار: -[<ف: بے+ع: قرار]۔ یتھ یا یَس نہٕ قرار آسہِ۔ بےٚ آرام۔ یَس نہٕ سوکھ آسہِ۔ پریشان۔

بےٚ قراٗری، بےقراٗری: -قرار نہٕ آسُن۔ بےٚ آراٗمی۔ سوکھ نہٕ آسُن۔ پریشاٗنی۔

بےٚ قراٗری (بےقراٗری) کرٕنی: -۱۔ قرار راوُن، پریشاٗنی ژھٕنٛنی۔ ۲۔ ڈالُن۔ خَلل کرٕنی۔

بےٚ قاۓدٕ، بےقاۓدٕ: -[<ف: بےقاعدہ <ع: قاعدۃ] بےٚ گنٛڈ۔ بےٚ حساب۔ بےٚ ترتیب۔

بےٚ کس، بےکس: -[<ف: بے+کس] یَس نہٕ کانٛہہ آسہِ۔ یتیم۔ مُفلِس۔ لاچار۔

بےٚ کسی، بےکسی: -لاچاری۔ یتیمی۔ مُفلسی۔

بےٚ کار۔ بیکار: -[<ف: بےکار]۔ ۱۔ یَس نہٕ کانٛہہ کاٗم کار آسہِ۔ یُس بہتھ آسہِ۔ کارٕ بارٕ روٚس۔ ۲۔ یہِ نہٕ کُنہِ لگہِ۔ نہٕ لگہٕ ہار، خراب۔ ۳۔ آلژی۔ بیہوال۔

بےٚ کارس ترٛےٚ کارمٕژ: -یَس نہٕ کانٛہہ کاٗما کارا آسہِ سہٕ چھُ کو پھیٚچُن لگان۔

بیٚکار گرٕژھن: -کامہِ کارٕ نشہِ گرٕژھن۔ بیٚکار بنُن۔ کُنہِ کامہِ ہُنٛد نہٕ روزُن۔ موزوٗر گرٕژھن۔

بیٛکاٗری: -کارِ بار نہٕ آسنٕچ حالتھ بیٛہہٕ۔

بیٛکور، بکور: -[مؤل: بٕکار < س: وِکارہ]۔ کوکور۔ بَد شٔکل۔ یتھ نہٕ گرتھ جان آسہٕ۔ یَس نہٕ گرِنٕی جان آسہٕ۔

بیٛکھتکھ: -[<ف: بے + ع: خط]۔ اَب کھتکھ۔ خطِ کڈنَے۔ آچھر۔

بےٚ کھٹُک: -[<ف: بے + ؟ ہ= کھٹک] کھُچ آسنہٕ روٗس۔ کیُت آسنہٕ ورأے۔ بےٚ شؤنک۔

بیٛکھسکھ: -[مؤل: بیٛکھسکھ < س: بھِکشکہ]۔ بچھوٗن۔ یَس نہٕ کہینٕی آسہٕ۔ یَس بچھن ڈٔنڈ آسہٕ۔

بےٚ گُذار، بے گُذار: -[<ف: بے گُذار]۔ یتھ ترُن یا تاردیُن مُشکِل آسہٕ۔

بےٚ گوناہ، بے گوناہ: -[مؤل: بےٚ گوناہ <ف: بے گناہ]۔ گونہٕ ہو ورأے۔ یٔمی نہٕ گوناہ آسہٕ کوٗرمُت۔ بےٚ قوٗصؤر۔

بےٚ مزٕ، بے مزٕ: -[<ف: بے + مزہ]۔ مزٕ ورأے۔ مزٕ روٗس۔ یتھ نہٕ کانٛہہ ساد آسہٕ۔

بیٛمنٛدچھ: -[<ف: بے +س: منداکشہ]۔ یَس نہٕ کانٛہہ منٛدٕ چھ آسہٕ۔ بےٚ شَرم۔ بےٚ حیا۔

بیٛمنٛدٕ وٕچھ: -[ف: بے+س: منٛداکشہ]۔ بےٚ حیا۔ یَس شؤب شرٕم آسہٕ نہٕ۔

بےٚ منٛد چھس بلاے دوٗر: -یٔمی شرٕم کٔنٕی تس کیُت جان تہٕ ناکار برابر ے۔

بےٚ مانے، بے مانے: -[<ف: بے + ع: معنیٰ]۔ بےٚ مطلب، فوٗضوٗل۔ ٹلٕو۔

بےٚ مأل: -[<ف: بے + ع: مائل]۔ ا۔ یَس نہٕ مأل آسہٕ۔ یَس نہٕ بوٗچھ آسہٕ۔ ۲۔ بےٚ غرٕض۔

بےٚ مألس ألہٕ۔ آپرُن گرٕشھن۔ جان چیز اُستھ تہٕ نہٕ تتھ مازُن۔

بےٚ مُروتھ، بے مُروتھ: -[<ف: بے + ع: مُروۃ] یَس اَندر نہٕ اِنسانٕی یتھ آسہٕ۔ یَس نہٕ اُچھن اَندر آب روزِ۔ لاحأر۔

بیٛنہٕ: -[م۔ مؤل: بیٛنہٕ < س: بھگنی]۔ پانٛس ترأوِتھ مأ لِس ماجہِ ہٕنٛز کانٛہہ کوٗر۔

بیٛنہٕ جگر: -ٹاٹھ بیٛنہٕ۔ بیٛنہٕ ٹاٹھ۔

بیٛنہٕ گیہ ٹھٔنٛز تہٕ بوے گوکٕنٕی: -بیٛنہٕ چھے عوٗموٗمن آسان ماینہٕ ہٕنٛز تہٕ بوے چھُس باسان مایہٕ روٗس۔

بیٛنہٕ گاٗش: -ٹاٹھنیاٚر سان بیٛنہٕ وَنان۔

بیٛنہٕ دٕہد: -زِٹھ بیٛنہٕ۔

بےٚ نشان، بے نِشان: -[<ف: بے نِشان]۔ ا۔ نشانہٕ ورأے۔ ۲۔ بےٚ پَے۔ ۳۔ یوٗت نہٕ سوٗچ پلہٕ۔ ۴۔ نبراکار۔

بےٚ نوٗر، بے نوٗر: -[<ف: بے + ع: نوٗر < نار]۔ بے رونق۔ یہ نہٕ پزٕ زٕلوٗن آسہٕ۔

بےٚ نوو: -[ن۔ مؤل: بےٚ ناو <ف: بے=س: وِ+س: نامہ =ف: نام]۔ نبوو۔ ناوٕ ورأے۔ ناوٕ روٗس۔

بێنبر:-[ن۔ مؤل: بێنبر < س: بھنَّہ+ک-یَر] فرق۔ خۄصوٗصِیَتھ۔

بێنبر بوزُن:-فرق بوزٕنی یافرق کرٕنی۔

بێنٕ رَن:-بیٚون بیٚون کرنچ کامہ۔ وبرٕھنَے۔

بێنٕ رُن:-بیٚون بیٚون کرُن۔ اَلگ اَلگ کڈُن۔ مُژرُن۔ بأگرُن۔

بےٚ وَجہ، بے وَجہ:-وَجہ ورأے۔ ہُرٕ مُرٕ۔ ہنگہٕ منگہٕ۔ بلہ۔

بے وَسا، بے وَسا:-بےٚ پرٛژھ۔ یَتھ پٔژھ نہٕ دار و مدار ہیکہٕ اَستھ۔

بےٚ وایہٕ، بے وایہٕ:-[<ف: بے+ع: وا ے]۔ بے پھرٕک۔ یَتھ بروٗنہہ وُچھنَے۔ آیہٕ وایہٕ وُچھنَے۔ پرداے کرنَے۔

بےٚ وأری:-(کُنہِ قوٗصوٗر باپتھ) بےٚ یزتی۔ روبہٕ داب۔ کتھٕ شلکھ۔

بےٚ ووفا، بے ووفا:-یُس نہٕ سور نیرِ۔ یَسنہٕ پتٕی مہٕ ہِشہِ اُچھ روزن۔ یَس نہٕ آدأیی روزِ۔ دغاباز۔

بےٚ ووفأیی:-دَغابأزی، ووفانہٕ (کرُن)۔

بیٚہہ، بہہ:-[ن۔ مؤل: بیٚہہ < س: وِش]۔ ا۔ ہِہُن۔ آلرٕش۔ ۲۔ سُہ چیز یَتھ پٔتھ کینٛہہ وودنی تھونہٕ ییہِ۔ م: زوٗرِ ہُند بیٚہہ بیٚترِ۔ ۳۔ ڈکھ یا ڈکھ (یُس کُنہِ چیزس ؤسی پینہٕ نشہٕ رُکاوِ۔ م: ژوک بیٚترِ)۔

بیٚہہ اَژُن:-آلرٕ اَژُن۔ آلرٕس حال گژھنی۔ یہتھ روزنس شیرٕ اَژُن۔

بیٚہہ دار:-سُہ چیز یَتھ بیٚہہ لأگتھ آسہِ۔ یَتھ وودنی تھونہٕ باپتھ تلہٕ ژوک آسہِ۔

بیٚہہ دژاو:-ا۔ بیٚہوال۔ ۲۔ یَتھ مَل بیٚترِ تل کُن بیوٗٹھمت آسہِ (گژ ریسن)۔

بیٚہہ وَچہِ کال:-دانہٕ پَنہٕ بروٗنٹھ کینٛہہ کال۔

بیٚہہ وال:-آلرٕش۔ یَس بہتھ روزنُک شیرٕ آسہِ ژامُت۔ بیٚہہ دژاو۔

بیٚہہ وألی بیٚکأری:-بیٚہہ اَژنچ حالتھ۔

بےٚ ہوش، بے ہوش:-[م۔ مؤل: بےٚ ہوش < ف: بے+ہوش]۔ ا۔ یَس نہٕ ہوش آسہِ۔ ہوشہٕ ر وٚس۔ یَس غَش آسہِ آمُت۔ بےٚ حبس۔ یَس نہٕ حبس آسہِ۔ بےٚ بوش، بےٚ پروا۔

بےٚ ہوٗشی، بے ہوٗشی:-بےٚ حِسی۔ وُتاہٕ آسُن۔ مُرژھا۔

بےٚ ہوش گژھُن:-غَش یُن۔ غأیلہٕ یُن۔ حواس راوٕنی۔

بےٚ ہونَر، بے ہونَر:-[<ف: بے+ہُنر < ژند: ہُنر] یَس نہٕ ہونَر آسہِ۔ یَس نہٕ کسب آسہِ۔ یَس نہٕ کینٛہہ تگان آسہِ۔

بیٚہناوُن:-[ن۔ مؤل: بیٚہناو < س: وِش+ک: ناوُن]۔ ا۔ کینٛہہ کنہِ پٔتھِ تھوٗن یا ٹھیکراوُن۔ ۲۔ (ووچھریومُت پٔتھر بیٚترِ) دَبوتھ تھوٗن۔ ۳۔ کینٛہہ یا کانٛہہ تتھ جایہِ تھوٗن ییٚتیٚتھ شوٗبہٕ سپہِ راوُن۔ ۴۔ (پکوٗن یا حرکژ منز چیز بیٚترِ)

رُکاوُن۔ ۵۔شور شَر یا نیاے بیترِ دباوُن۔
۶۔خطن حال کرِنی۔

بیہوُن:-[ن۔مؤل: بیہہ >س: وِش+ک: اُن]۔
ا۔بہن وول۔ یُس پتھر بیہہِ۔ یُس ٹھہرِ یا
رُکہِ۔ ۲۔بہان بہان۔

بےٚ یزتھ:-[مؤل: بےٚ یزت >ف: بے+ع: عزۃ]۔
یَس نہٕ کانٛہہ یزتھ آسہِ۔یزتہ روٚس۔زلتی۔

بےٚ یزتی:-ا۔رُسوأیی۔زلالتھ۔بدنامی۔بیموٗدی۔
بےٚ دِوتی۔ ۲۔ کُنہِ قوٚمُ صوٚرس بیترِ پیٹھ روبہٕ
داب یا کتھٕ شکلکھ۔بےٚ وأری۔

بیٚیہِ:-[>پڑاکرت: بیِیہ >س: دوِتیِیہَ] دُبارٕ۔ دوٚیمہِ
پھرِ۔دوٚیمہ لٹہِ۔

بیٚیہِ اَکھ:-بیا کھ۔دوٚیم۔

بیٚیہِ پھرِ:-دوٚیمہِ پھیرِ۔دوٚیمہ وِزِ۔

بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ:-گرِ گرِ۔

بیٚیہِ زَنمہٕ:-ا۔دوٚیمہِ زَنمہٕ۔دوٚیمہ زِندگی منز۔یہٕ زنم
پرأوِتھ دوٚیمہِ کُنہِ زَنمہٕ۔ ۲۔بدلہٕ شکلہٕ یُن۔

بیٚیہِ زُو:-گو بہِ کھورٕ۔دُجان۔ بُرژ۔زنانہٕ یَس یڈ
منز بچہ آسہِ۔

بیٚیہِ طَرفہٕ:-ا۔دوٚیمہِ طرفہٕ۔دوٚیمہِ لَنٛد۔ ۲۔بَغلی۔ م:یہٕ
آونا ووٚنی بیٚیہِ طرفہٕ نتہٕ اوُسس سأنی کنی جواب۔

بیٚیہِ طُرِیقہٕ:-دوٚیمہِ طُرِیقہٕ۔بَدل طُرِیقہٕ۔بدل پأٹھی۔

بیٚیہِ کینٛہہ:-اَمہِ ہُرزھا۔اَمہِ علاوٕ رَژھا۔

بیٚیہِ لٹہِ:-دوٚیمہِ لٹہِ۔دوٚیمہِ ساتہٕ۔

بیٚیہِ وَتہٕ یُن:-اَکھ چال نہٕ چٔلتھ بدل کانٛہہ چال
کرِنی۔بَغلی یُن۔

بے

بے:-تی۔اِد کیا۔م: وۄنہٕ نَس تہٕ بے، لوٗے مے تہٕ بے۔

بے بی:-[م۔مؤل: بے بی >اَنگ: بے بی (Baby)]
ا۔دوِ دِشُر۔ ۲۔ٹاٹھنیارٕ کنی کأنسہِ شُرِس وَنان۔

بے تار:-تارِ روٚس۔خاص کٔرِتھ سوتار یا ٹیلیفون بیترِ
یوسہٕ تارِ ورأے اَکہِ جایہِ پیٹھ بیٚیس جایہِ
سوزنہٕ چھےٚ یوان۔وَیرلیس۔

بیترِ:-[>ک: بیِیہ >س: دوِتیِیہَ+اِترہ] تِتھے پأٹھی۔
بیٚیہِ بیٚیہِ۔وَغأرٕ وَغأرٕ۔

بیٹھ:-[ن۔مؤل: بیٹھ >س: وِشٹہَ]۔ ہیٹھ۔ژیر۔
پزارے۔

بیٹھ لگُن:-ہیٹھ لگُن۔ژیر گژھُن۔

بیٹھکی:-[م۔مؤل: بیٹھک >س: وِشٹک]۔ سُہ کمرٕ
یَتہٕ صرف ووتھنہٕ بیہنہٕ یِیہ۔ ووپرن یا یارن
دوستن سمکھنک کمرٕ۔

بیج:-[ن۔مؤل >اَنگ: بیج (Badge)]۔
(مدرسُک یا کُنہِ جمأژہُند آسنُک) نِشانہٕ۔ بِلہٕ

بیچھ:-[>س: بھِکشُکہ]۔ سُہ یُس بیچھان آسہِ۔
خأرأتھ خور۔

پچھَن بانہٕ :- ۱۔ سُہ بانہٕ ییتِر یَتھ منز پچھوٗن پچھتھ اوٗ نمُت تھَو۔ ۲۔ پچھَن ڈٗنڈ۔ پچھَن بتھ۔

پچھَن بُتھ :- پچھَن بانہٕ۔ پچھنُک شونٛڈ۔

پچھَن بکُر :- پچھَن بُتھاُر۔ بےشَرمیاُٹھی پچھ پچ ڈٗنڈ۔

پچھَن دَنہٕ :- پچھن ہارٕ۔ پچھن دیار۔

پچھَن کوٗھل :- یَس پچھَن ڈٗنڈ آسہِ۔ یَس پچھن آسہِ ژامت۔

پچھَن گرٕ :- سو جاے ییتہِ پچھ وٕنی آسَن خاُراتھ رَٹنہٕ سمان۔

پچھَن وول :- پچھ۔ یُس پچھان آسہِ۔ مَنگی منگی کھینہٕ وول۔

پچھ بَتہٕ :- پچھ میوٗنٛڈ۔ پچھ کھیٚن۔

پچھ بانہٕ :- سُہ بانہٕ ییتِر یَتھ منز پچھوٗن پچھتھ اوٗ نمُت تھَوِ۔ پچھَن بانہٕ۔

پچھ بوگت :- پچھ کَٹھ۔ سُہ شُریُس پچھنس پیٹھ تھوٚومُت آسکھ۔

پچھ پچھ :- پچھنَس کُن (آسُن)۔ پچھَن پزٕرِتھ۔

پچھ لگُن :- پچھنس پیٹھ واتُن۔ پچھنہٕ نیرُن۔ پچھنچ کل گنڈٕنی۔

پچھ پھوٚل :- پچھ پھوٚل۔ سُہ اَناج ییتِر یُس پچھتھ آسہِ سومبر وومُت۔ پچھتھ اوٗ نمت پھَل پھوٚل ییتِر۔

پچھ ڈٗنڈ :- پچھنچ خصلتھ۔ پچھن ژامت آسُن۔

پچھ کَٹھ :- سُہ یُس اَستھ بُستھ تہٕ پچھنس کُن اوٚگُمت آسہِ۔

پچھ میوٗنٛڈ :- پچھ بَتہٕ۔ پچھ کھیٚن۔

پچھ میوٗنٛڈ اَژُن :- پچھتھ کھیٚنُک شیر اَژُن۔

پچھوٗن :- پچھ۔ یُس پچھان آسہِ۔ پچھَن وول۔

پچھُن :- بیٚیس بروٚنہہ کنہِ اَتھ دارُن۔ منگِتھ کھیٚون۔

پچھنَس بانہٕ :- پچھ بانہٕ۔ خاُراتھ رَٹہٕ نُک بانہٕ۔

پچھناوُن :- کانٛہہ پچھنہِ کڈُن۔ پچھنَس پیٹھ واتناوُن۔

پچھنہِ نیرُن :- پچھنَس کُن کرُن۔ خاُراتھ منگنہِ نیرُن۔

بے حال :- [<ف : بے + ع : حال]۔ بَد حال۔ خراب حالژ منز۔ نابہِ کار۔

بیخ :- [م۔ موٗل : بیخ <ف : بیخ]۔ موٗل۔ بُنیاد۔ کُن۔

بیخ کڈٕنی :- موٗل کڈٕنی۔ تلہٕ پیٹھے وُکراُ وِتھ اَنُن۔ تباہ کرُن۔ واُران کرُن۔ کُنہِ لایق نہٕ تھوٗن۔ کُن پژاٹُن۔ کُنی کڈٕنی۔

بیخ گاٹنی :- کُنہِ نہٕ زُریاتھ تھاوِنی۔ ناو نِشانہٕ نہٕ تھاوُن۔ لُر پار کرُن۔

بیخ نٔنی :- بُنیادُنی گژھنی۔ موٗل نَنُن۔ اول واَنگُن نوٚن نیرُن۔

بیخ نیرٕنی :- موٗل نیرِتھ ینٛی۔ موٗلہِ نیرِتھ ییٚن۔ تباہ گژھُن۔ واُران گژھُن۔ کُنہِ لایق نہٕ روزُن۔

بید، بیٚد :- [ن۔ موٗل : بید <س : بھید]۔ بیٚنبر۔ فرق۔

بید روٗس :- یَتھ یا یَس نہٕ بیٚنبر آسہِ۔ شُر گژھ وراٗے۔

بید نیاے :- دوٚیَت واد۔

بید کرُن :- فرق کرٕنی۔ بیٚنبر بوزُن۔ بیوٚن بیوٚن کڈُن۔

بید ۲ :- [ن۔ موٗل : بید <س : بھیدہ]۔ راز۔ سِر۔ سُراغ۔

بید کڑنی :- راز کڈُن ۔ سِرّ س واتُن ۔ کُنہِ کتھ
بیترِ ہُنٛد اصل وجہ مولوٗم کرُن ۔

بید نِیٛ :- رازنٛتُن ۔ سِرّ س وأقف گژھن ۔ اصلیتھ ہٮ۪ۆ ۔

بیدار :- [<ف: بیدار] ہُشاروٗز ۔ خبردار ۔

بیدار کرُن :- ہُشار کرُن ۔ وُزِناوُن ۔ خبردار کرُن ۔

بیدار گژھن :- ہُشیار سپدُن ۔ نیٚندرِ ووتھُن ۔
خبردار سپدُن ۔ وُزِناونہٕ یُن ۔

بیدار مغز :- گاٹُل ۔ ہُشار ۔ ذٔہین ۔ عاقل ۔ تیُز ۔

بیدأری :- ہُشأری ۔ خبردأری ۔ زاگرٕتھ ۔

بیر :- [م ۔ موٗل: بیر < ک: بیٚنبر <س: بھِنّہ + ک: اَر]
دون کھٔہن یا ڈوٗرٕ بن منٛز باگ ژھٔبن کرنہٕ
باپتھ تھٔزرأ وٕمژٕ زٔمین ۔ بیتر بُٹھ ۔ دون کھٔہن
منٛز باگ ژھٔبن دِنٕی سو زٔمینہِ لأن یوس رژھا
ہیٚوٗر پہٚن آسہِ ۔

بیرٕ :- بیر لفظُک جمع ۔

بیرٕ گُگُر :- کھاہہٕ گُگُر ۔

بیرٕ گنٛڈ :- دون کھٔہن یا چٔنن منٛز باگ گنٛڈٕ مژ بیترِ ۔

بیرٕ موٗج :- اَکھ سبزی یوسہٕ پانٕے کھسان چھےٚ ۔

بیرٕ موستہٕ :- اَکھ دوا گاسہٕ یُس کھاہہٕ بٔٹھن کھسان چھُ ۔

بیرٕ نوٗج :- اَکھ کیٖمی قِسم یُس بیرٕن گٔڈی چھُ کران ۔

بیرام :- [<ف: بے آرام = س: وِ + آرام] دأدی لد ۔
بمار ۔ روٗگی ۔ یُس نہٕ زُوٕ کنٕ ٹھیکھ آسہِ ۔
مریض ۔ کأہل ۔

بیرام گژھن :- بمارٕ پیوٗن ۔ اوٗر نہٕ روزُن ۔
بیرأمی ۔ بمأری دود ۔

بیرأگی :- [م ۔ موٗل: بیراک <مُ ۔ ہ: بیراگا <س:
ویراگ] ۔ ۱ ۔ دُکھوٚنٛچ لوٗریتھ پٹھ بارتژاونہٕ
باپتھ تھپھ چھےٚ آبہان یوسہٕ کٔژھن تل چھِ
رٔٹان ۔ یہِ چھِ لٔنگی بیترِ استیمال کران ۔
۲ ۔ یژھے اَکھ لوٗر یوسہٕ رِیاضتھ کرن وألی
ڈٕکس تل زِپھ نہٕ گژھنہٕ باپتھ تھوان چھِ ۔

بیرِ بَل :- سہٕ خأراتھ یُس زٔمیندار دانہِ پٮ۪ٹھٕس چھِ
کران ۔

بےزار :- [<ف: بےزار] ناخوش ۔ ناراض ۔

بےزار گژھن :- ناخوش گژھن ۔ ناراض گژھن ۔

بےشکھ :- [<ف: بے + ع: شک] ۔ شکہٕ ورأے ۔
ضروٗر ۔ یقین ۔

بےعقل :- [<ف: بے + ع: عقل] ۔ عقلہِ روٗس ۔
بیوٗقوٗف ۔ نادان ۔ مُرکھ ۔ مُڈ ۔

بیقلأز :- بیقلی مُرکھُت ۔

بیقلی :- نادأنی ۔ مُرکھُت ۔

بیگ ۱ :- [ن ۔ موٗل: بیگ <ف: بیگ <ژند: بگھ = س:
بھگہ] ۔ سردار ۔ مألک ۔ موغلن ہُنٛد اَکھ لقب ۔

بیگ ۲ :- [ن ۔ موٗل: بیگ <انگ : بیگ (bag)]
(اَتھس کیتھ) چیز یکہٕ وٹہٕ پکناونک لوٗکُٹ
ٹھیلہٕ ۔ پرٕس ۔

بیگانہٕ :-[<ف: بیگانہ]-پرُد-ووپر-غاٗر-

بیگاٗری ا :-[م-مؤل: بیگار <ف: بیگار]-سومۆزوٗری یوسہٕ جبرن کرناونہٕ ییہِ-زبردستی کٔنۍ مُفتس پیٹھ کاٗم (ہیٚنۍ) بیگارِ رٹُن-بیگارِ خاطرٕ کانٛہہ مجبوٗر کرُن-زورٕچ مُفتچ کاٗم ہیٚنۍ-

بیگارِ لگُن :-ترٛٹھ کامہِ لگُن-ییٚمہِ أندرٕ نہٕ کہنۍ نیرِ-پننہٕ مرضی خلاف زورٕ کانٛسہِ ہٕنز کاٗم کرٕنۍ پیٚنۍ-

بیگارِ موٚہنیٚو :-سُہ یُس بیگارِ لاگنہٕ ییہِ-یُس جبرن کُنہِ کامہِ لاگنہٕ ییہِ-

بیگاٗری نکھہِ وائنۍ :-یوسہٕ کاٗم نہٕ خوش ییہِ سوجَل جَل موکلاوِتھ تراوٕنۍ-

بیگاٗری ۲ :-[<ف: بیگاری]-بیگارِ موٚہنیٚو-بیگاٗری کرُن وول-

بیل ا :-[ن-مؤل: بیل <ف: بیل]ہلی چہِ-میٚژ تُلہٕ نٕک اَکھ آلہٕ-

بیل ۲ :-[م-مؤل: بیل <ہ: بیل <س: ویلہِ]بوٗٹہٕ-گُلکاٗری-پوشہِ کاٗم (کاغذس یا کپرٕس پیٹھ)-

بیل حلکاٗری :-پوشہِ کاٗم بیترٕ کٔرِتھ کنارِ ہُند یا حاشیُک اَکھ قسم-

بیل ۳ :-تگ-ژٕژ-

بیلہِ کھسُن :-تگہِ منٛز یُن-ژٕژ آسُن-

بیلہِ لگُن :-تگہِ منٛز پھسُن-بگارِ لگُن-

بیلہِ وسُن :-اَکھاہ کٕس پتہٕ تھوٚن-پننہٕ جایہِ اُنُن-

بیلنہٕ :-[ن-مؤل: بیلن <س: ویلّنہ]-ہچہ ہُند لوٗٹ ژھوٹہٕ ہیٚو ییٚمہِ سٕتی چکلس پیٹھ تھوٕمژ اٗٹۍ پیرواہراوان تہٕ ژوٗٹ بناوان چھہِ-

بےٚ مِثل :-یتھ نہٕ جوڑٕ نیرِ-یتھ نہٕ مُقابلہٕ آسہِ-بے نظیر-

بے مثال :-یتھ نہٕ کانٛہہ جواب آسہِ-لا جواب-جان رُت تہٕ زبر-

بیمہٕ :-[ن-مؤل: بیمہٕ <س: بھامہ]-بیٚنہِ ہُند روٗن-بیمہِ ڈار بیمہٕ (ہزلہِ سان لڑایہِ تہٕ ٹاپھرس بیترٕ منٛز وَننہٕ یوان)-

بے نظیر :-[<ف: بے+نظیر]-یتھ نہٕ جوڑٕ آسہِ-بے مثال-

بینچ :-[ن-مؤل: بینچ <اَنگ: بینچ (Bench)]-زیوٗٹھ تہٕ تھوٚد پایہٕ کٔرِتھ تختہٕ یتھ پیٹھ بہان چھہِ-

بے واسط :-[<ف: بے+ع: واسطة]ٹلی-بلا وجہ-کُنہِ تولقہٕ ورأے-

بیوقوٗف :-نادان-مُرکھ-مُڈٕ-

بیوقوٗفی :-بیقلاٗزی-ناداٗنی-مُڈگی-مُرکھت-

بیہتر :-[<ف: بہتر]-۱-ٹھیکھ-رُت-جان-اِد کیا-کتھِ باتھِ منٛز آنٛکار کرنُک اَکھ لفظ-۲-کُنہِ چیز یا کتھِ کھوتہٕ جان-م: بیہتر گوزِ از گوٚژھنہٕ گژھُن-

ببے

ببب: -[م۔مؤل:ببب]۔پھرنَس تہٕ پھٔرِس منز باگ خالی جاے۔پلوٗن تہٕ یڈمنز باچ خالی جاے۔

بیٚبہٕ ژوٗٹ: -روٗزِ یچ سَتھ۔پنٕنہِ کامہِ منز مشہوٗری سَببہٕ کام میلان۔ روزِنی تہٕ اوزقہٕ بیترِ چلان روزُن۔آمدٔنی ہُنٛد نامولوٗم زٕری یہِ۔

بیٚبہٕ نار: -بیٚبہٕ منز کانٛگر۔وُشنیر آسُن۔نارٕ پھاہ۔(ورگہٕ) یہِ گوٗ ژھ تہٕ آسُن۔

بیٚبہٕ نارلِلہٕ وُن: -تیُتھ دوکھ أندری ژالُن۔یُس نہٕ ؤنتھ ہیٚکِہ زِ۔میوٚنٛد لِلہٕ وُن۔

بیٚبہٕ ہیوٚن: -(لوکٹ شُر وُشنیرِ خاطرٕ یا ژھوپہ بیترِ کرنا وٕنہٕ موکھ) بیٚبس منز رٔٹُن۔

ببہٕ گارٕ: -بیٚبہٕ اَژنک سخ شیرٕ آسُن۔کھوژنہٕ کنہِ ببنٕ اَژُن۔

بچوٗر، بچوٗر: -[ن۔مؤل:بچار > ف:بے چارہ]۔یُس نہٕ کانٛہہ نکھہٕ ڈکھ آسہِ۔یُس بےٚ وٕسیلہٕ آسہِ۔

بجال: -وُچھو ''بے حال''۔

ببسور: -[> ف: بے+س: سور]۔بےٚ حبس۔یُس نہٕ حبسہٕ آسہِ۔یَس نہٕ کُنِہ سور آسہِ۔یَس نہٕ پنٕنہٕ خبرٕ ے آسہِ۔

ببشور: -وُچھو ''بےٚ شور''

ببشوٗری: -بے بوٗش آسُن۔وٕقوٗف نہٕ آسُن۔چاربر۔ٹُلہٕ پھرٕاتی گی۔

ببگا: -[> ف: بے+گاہ]۔بےٚ موقہٕ۔ییمہِ وزِ شوٗبہ تمہِ وزِنہٕ۔ییٚلہِ نہٕ پزٕ تیٚلہِ۔

ببگاوقت: -غار موقہٕ۔ژیری بٔ گر۔دوہ ڈٔلتھ۔

ببگر: -[ن۔مؤل:ببگر > س:وِکار]۔یتھ یایُس آواز بگرِتھ آسہِ۔یتھ رُم آسنہٕ کنہِ آواز جان نیرٕ نہٕ۔

ببگرن: -[م۔مؤل: ببگرن]۔ یگراوُن۔ کرٕٹھ۔ ببگراوُن۔ژُ کی دِوُن لایق بناوُن۔کرٕٹھ ٹلنہِ۔(ورگہٕ) کانٛہہ ٹیٹھراوُن۔

ببگرُن: -یگراوُن یُن۔کرٕٹھ ووٗتھنہِ۔

ببگرُن ٹلُن: -ترژہ کرٕٹھ ٹلنہِ۔یُتھ ہٕٹس تہٕ نستہٕ دٕہ ووتھِ۔

ببگرُن ووتھُن: -ژُ کی لگنہِ۔کرٕٹھ تنہِ۔

ببگربر: -١۔ژُ کی دِوُن آسُن۔٢۔ أندرٕ أندری پھہان آسُن۔

ببگور تیُتھ: -تیُتھ کھبن ییٚمہِ ستہٕ ژُ کی لگُن۔

ببل: -[ن۔مؤل:ببل > س:بلوٗہ]۔اکہٕ جنٛگلی کلیٚگ ناو یچ پٕتر پوٗزایہِ لگان چھےٚ۔

ببل پٕتر: -[م۔مؤل:ببل پٕتر > س:بلوٗہ+پَتر]۔ ببل، کلکی وٕتھر یمن جان مُشکھ آسان چھُ (یم چھہٕ پوٗزایہِ لگان)۔

بمار: -[> ف:بیمار]۔بیرام۔روٗگی۔یَس نہٕ زُواور آسہِ۔

بمارِ بٕڑ: -یٚژ کال تام روزٕ وٕنی بمأری۔سو بمأری یوسہٕ نہٕ سبٹھاہس کالس ژھیٚھ تُلہِ۔

بمارِدزاو: -ییٚمہِ بمأری آسہِ کٔڈمٕژ۔یَس بلیمتس

کِہے کال آسہِ گوٗمُت۔

بِمارِلد:- یُس یِژ کالُک بِمار آسہِ۔ یَس واریاہ کال بِمار اَسی مِتِس گوٗمُت آسہِ۔ یُس رُوٗگَن ژوپمُت آسہِ۔

بِمارِوُٹھ:- یُس حال حالِے بَلئیوٗمُت آسہِ۔ بِمارِدزاو۔

بِمارِوٗتھن:- یِژ کالی بَلُن۔ زیٚچھِہ بِمار پَتہٕ سَنداڑُن۔

بِمارِ ہوٗت:- یُس بیرأمی ژوپمُت آسہِ۔ یَس دأدی کانچہِ آسَن کِچہِ مَژِ۔

بِماردأری:- بیر اَمس واتُن۔ بِمارِ سُنْد خیال تھَوُن۔ بیرامہِ سِنز خدمَتھ کرٕنی۔

بِمأرۍ:- بیرأمی۔ بِمار آسُن۔ رُوٗگ۔ زُوٗک مَنزر۔

بِمأرۍ پینٛز:- بیرام گژھن۔ دود کرُن۔ رُوٗگ لارُن۔ مرض کرُن۔ (یِہ چھُ اَکھ وِژہو)

بِبن:- [ن۔ مؤل: بِبن <س: بھِتہٕ]۔ ہِشَر نہٕ آسُن۔ بِپد۔ دُیی آسُن۔ پانَنیارنہٕ آسُن۔

بِبنہٕ بِبن:- دُیی۔ بیٚنبر۔

بِبن زانُن:- وو پرأززانُن۔ پانَنیارنہٕ زانُن۔ فَرق بوزٕنی۔

بِنَتھ نوش:- [م۔ مؤل: بِنَتھ نوش <ک: بِنَتھٕر + نوش <س: بھگِنی + پُتر سُنتا]۔ بِنَتھٕر سِنز کولے۔

بِبِنگ:- [<ف: بے ننگ]۔ بے شَرم۔ بے حَیا۔

بِبُن:- [ن۔ مؤل: بِبن <س: بھِنہٕ + ک: اُن]۔ اَلگ گژھن۔ بیٚون روزُن۔ چھَلہٕ چھَلہٕ گژھن۔

بِنَتھٕر:- [ن۔ مؤل: بِنَتھٕر <س: بھگِنی + پُترہ]۔ بیٚنہٕ ہُنْد نیچُو۔

بِہنْد، بِنْد، بِنْدوٗ:- [ن۔ مؤل: بِہنْد <س: بِنْد]۔ ۱۔ پھیوٗر۔ نوقطہ۔ ٹیٚچ۔ ۲۔ شاردا تہٕ ناگری اَچھرَ "ن" نوٗنِ غُنہ" چہ آوازِ ہِنز جایہِ نوقطہٕ چہ شَکلہِ اَچھر۔

نادبِہنْد:- [<س: نادہ + بِنْد] یُوٚگُک اَکھ لفظ۔

بِہنٛز، بیٚنٛز:- [م۔ مؤل: بِہنٛز <س: بھگِنی + جا] بیٚنہِ ہِنز کوٗر۔

بِہنٛز پوٗن:- بیٚنٛزِ ن ہُنْد ہیُوٗ ہ وَرتاو۔ بیٚنٛز توٗن۔

بیٚنٛز زامٕتر:- بیٚنٛز ہُنْد روٗن۔ بیٚنہٕ ہِنز کورِ ہُنْد خانہٕ دار۔

بِوأری:- [م۔ مؤل: بِوأری <ف: بے+س: وارہ]۔ بے یِزتی۔ اَڈزاڈ۔

بِوقوٗف:- وُچھو "بے وِقوٗف"۔

بے

بیٚاز:- [ن۔ مؤل: بیٚاز <س: وِیاجہَ]۔ سوٗد

بیٚاز ر:- سوٗدُر۔ شوٗدس پٮ۪ٹھ ووزُم دِنہٕ وول۔

بیٚاکھ:- [<ک: بیٚیہِ + اکھ <س: دوٗییہِ + ایکہَ] دوٗیم۔ بیٚیہِ اکھ۔ بَدَل۔

بیٚاکھتر اکھ:- بیٚیہِ کانٛہہ۔ وو پرژھ پَر۔

بِچ:- [ن۔ مؤل: بِچ <س: درِشچہ]۔ اَکھ کیوٗم یُس زِ ٹوپہِ خالِے کانٛہہ بچان چھُ (یہِ چھُ خطرناکھ کیوٗم مانٛنہٕ یِوان) (ورگہٕ) سُہ اِنسان یُس نہٕ ٹوپھ دِنِس پَژِ۔

بِچ ٹوپھ:- بِچ سُنْد ژوٗپ (ورگہٕ) بے خبر پأٹھی

سَخ زَ کھواتِناوُن۔

بٕچ زاژ: ۔یَس بٕچ سٕنز ہش خصلتھ آسہِ۔بد خاہ۔یڈ ستی ژوٗپ ہینہٕ وول۔یُس ٹوٗپھ دِنس پزاران آسہِ۔

بیٚرٕ: ۔[ن۔مؤل: بیٚرٕ > س: بھپتہَ]۔مُذکہٕ۔نیٚگ۔م: بٕرٕ۔

بٕرٕ ر: ۔مُذکہٕ گی۔ہیوٚت آسُن۔لہرٕر۔

بیٚل: ۔ [ن۔مؤل: بیٚل > پراکرِت: بلالہ > س: بِڈالہَ]۔نِچہِ اُچھ کرِتھ۔وُچھو ''بلہٕ'' تہٕ۔

بیٚوٗٹھ: ۔[ن۔مؤل: بیٹھ > س: وِشٹہَ]۔ا۔یُس بہتھ آسہِ۔۲۔ بون پیٚوٗمُت۔ژکہِ بیٚوٗٹھمُت (پَش، تالو بیترِ)۔۳۔ تہٕ نشین گومُت۔ ژٕ رِکس تَل بیٚوٗٹھمُت۔۴۔بےٚ کار۔یَس کانْہہ کأم کوٚٹ آسہِ نہٕ۔۵۔لاگہٕ نےٚ زٕمین۔

بیٚوٗٹھ گرٕٹھن: ۔(فِصل بیترِ نہٕ وٕونہٕ کِنۍ زٕمین) بہتھ روزُن۔

بیٚوٚن: ۔[مؤل: بھن > س: بھِنّہ]۔اَلگ۔عَلاحِدٕ۔بِدوٗن۔

بیٚنۍ پأٹھۍ، بیٚنۍ پأٹھن: ۔اَلگ پأٹھۍ۔اَلگ رٕوٗزِتھ۔ بیٚوٚن رٕوٗزِتھ۔سرٕ پأٹھۍ۔لوٚب پأٹھۍ۔

بیٚوٚن بیٚوٚن: ۔۱۔اَلگ اَلگ۔عَلاحِدٕ عَلاحِدٕ۔اکہِ اکہِ۔م: بیٚوٚن بیٚوٚن وٕونِہِکھ۔سأری نےٚ۔ ۲۔تانہٕ تانہٕ۔

بیٚوٚن بیٚوٚن کڈُن: ۔اَلگ اَلگ کرُن۔تانہٕ تانہٕ کرُن۔پھیٚٹنی کرِنی۔پٕھٹناوُن۔

بیٚوٚن بیٚوٚن کرُن: ۔اَلگ اَلگ کرُن۔اَکھ چیز دوٚیمہِ چیز نِشہِ عَلاحِدٕ کڈُن۔وِہٕٹھناوُن۔ پُھٹناوُن۔

بیٚوٚن بیٚوٚن گرٕٹھن: ۔اَلگ اَلگ گرٕٹھن۔رٕنُن۔ ژھٹُن۔دوتہٕ دوتہٕ گرٕٹھن۔

بیٚوٚن ژھٹُن: ۔اَلگ کڈُن۔ بیٚوٚن کڈُن۔ یکہِ وَٹہٕ نہٕ روزُن۔پانس ستی نہٕ تھوٚوُن۔

بیٚوٚن لیٚج: ۔اَلگ پأٹھۍ رٕنُن پیٚوٚن۔

بیٚوٚت: ۔ [ن۔مؤل: بت > س: بھپتہَ]۔ مُذکہٕ۔ پیٚنٕژ کلہٕ۔

بیٚوت: ۔[> س: وِتہَ۔م: اوٗریا: بت]۔پأنسہٕ ٹوٚنک۔ ویٚرٕ پوژ۔

بیٚور: ۔ [ن۔مؤل: بیٚار > س: بڈالہَ یا برالہَ] وُچھو ''برٕور''

بیٚول: ۔[ن۔مؤل: بیٚال > س: بیچہ یا دپریہ] تہٕ یمہِ نِشہِ کُلی کُٹہِ تہٕ زُوذا ژوٚوہ پدان چھِ یا زبوان چھِ۔

بیٚالہِ اَنُن: ۔وٕونہٕ باپتھ بیٚول ترَس تراوُن۔

بیٚالہِ آسُن: ۔ سو زٕمین یتھ ترٕ دزامُت بیٚول وٕومُت آسہِ۔

بیٚالہِ اَندرُک: ۔اَصلُک۔ مؤلہِ تلُک۔ ژکہِ تلُک۔م: بیٚالہِ اَندرِم کتھ۔

بیٚالہِ بہُن: ۔بیٚالِس ترٕ نیرُن۔بیٚول زیوٗن۔

بیٚالہِ بیٚوٗٹھمُت: ۔سُہ کھاہ بیترِ یتھ پرٕتھ اَنٕد وٕوِمتٕن بیٚالٕن ترٕ آسہِ دزامُت۔یتھ بیٚول

زامت آسہِ۔

بیٚالہِ کڈُن:- (زٔمیٖنس) واُیتھ وَوِنچ کاٗم موکلاوُنۍ۔

بیٚالہِ نیٖرُن:- (زٔمیٖنس) بیوٗل وۄنچ کاٗم موکلاوُنۍ۔
بیوٗل بیترٕ وُتھ موکلاوُن۔

بیٚالہِ وۄتھ:- بۄج آسنہٕ کِنۍ بیوٗل وَوَنس لایق زٔمیٖن۔

بیٚالہِ یِن:- سوٗ زٔمیٖن یتھ ترٛدٕ امُت بیوٗل وۄ رمُت آسہِ۔

بیٚالۍ بَسترٕ:- ۱۔ بیٚالۍ ٹھیلہِ۔ بیٚالۍ ذٔج۔ ۲۔ سُہ دود یتھ منٛز دادچہ جایہِ سرکی دانہٕ ہی ہیرن۔ ۳۔ سو زٔنی یَس کوچھِ لوکُٹ شُر آسہِ۔

بیٚالۍ پھۄل:- اَکھ بیٚالۍ دانہٕ۔ بیٚالیُک اَکھ دانہٕ۔ کمیٖہ بیوٗل۔ بیٚالۍ مویا۔ تیٚوٗتےٚ بیوٗل پۄت اَکِس پوٗشس یا کُلِس نیٖرِ۔

بیٚالۍ توٗمُل:- وَونہٕ باپتھ داں بیٚالہِ منٛز ہُرمیٚتس دانس تُھتہٕ مُنتھ کۄڈمُت توٗمُل۔

بیٚالۍ دانہٕ:- دانہِ یُس دُبارٕ وَونہٕ خاطرٕ رٔچھِتھ چھُ تھوَنہٕ یوان۔

بیٚالۍ دانٛد:- گاٗو لاگنہٕ باپتھ دانٛد۔

بیٚالۍ ذٔج:- سُہ زٔمیٖنہٕ ژکل یتھ تھٕل بیٚالہِ باپتھ اَلگ چھےٚ یوان تھوَنہٕ۔

بیٚالۍ ڈۄر:- بیٚالۍ ذٔج۔ سُہ ڈۄر یتھ منٛز تھٕج باپتھ بیوٗل ییہ وَون۔

بیٚالۍ گوژ:- بیٚالۍ ہمب۔

بیٚالۍ لیٚوٗل:- سُہ بانہٕ یتھ منٛز وَونہٕ بروٚنٛہہ بیوٗل وَزٕ ناوُن ترٛ اوان چھِ (ورگہٕ) سُہ کھوَیا کھوڑ یتھ منٛز چیٖز پیٚوٹھُس پٹھ زٕیٚلتھ آسَن تھٔوِتی۔

بیٚالۍ موٚنڈ:- کلچ موٚنڈ یوسہِ بیٚالہِ بَدل وَوان چھِ۔
م: منٛز ارموٚنڈ۔ کوٚنگہِ موٚنڈ بیترِ۔

بیٚالۍ وَہکھ:- ژِٹھر یا گرٛیستن ہُند وَہکھ۔ سونتُک گوڈٕنیُک رٕتھ یتھ منٛز زٔمیٖن وایُنہٕ وَونہٕ چھےٚ یوان۔

بیٚالۍ واپھ:- دانہِ وَونُک رٕتھ۔

بیٚالۍ واپھس کیٚت:- دانہِ وَوٕنِس رتھس منٛز۔ دانہٕ وَونہٕ کِنہ دوہَن۔

بیٚالۍ وانٛگُن:- سُہ وانٛگُن یُس بیٚالہِ خاطرٕ چُھ رٔچھنہٕ یوان۔

بھ

بھَرت:- راجہِ دشرتھ سُند اکھ نیچُو (رام بیٚن بوے)۔

بھگوت گیتا:- وُچھو "بگوتھ گیتا"

بھارت:- ہنٛدستانُک سرکاٗری ناو۔

بھاگوت:- وُچھو "باگوتھ"

پ۔ اُردو، فارسی تہٕ کأشرِ یُک ترٛیٖیم اَچھر۔

پ

پَبلِشر۔ن/م۔ موٗل: پَبلِشَر انگ: پَبلِشَر۔(Publishen) اَخبار، رِسالہٕ یا رِکتاب بیترِ شایع کرَن وول۔

پَبلِک۔ن۔ موٗل۔ پَبلِک <ا نگ: پَبلِک (Public) لۄکھ۔ خلقتھ۔ عوام۔

پَپر[1]۔ن۔ موٗل: پَپر <س: پَرپَٹہ۔ بیسَن اوٹ، مأدٕ تہٕ مَسالہٕ رَلأوِتھ بنأوِمٕژ اکہٕ قسمٕچ تٔنۍ ژۄٹ۔ یہِ چھُ ترٛۄش تلنہٕ یا بُزنہٕ یوان۔

پاپَڑ۔(مرٛژ) پَپر۔

پَپر[2]۔ن۔ موٗل۔ پَپر <س: پَرپَٹہ) پھیکو پیٹھہٕ گَنٛج جاے۔

پَپر تُلنۍ۔ لأے لأے ژَمہٕ بَستہٕ کھارٕنۍ۔ تیمبر تُلنہٕ۔ لاہہٕ کھارنہٕ۔ سٕنٛ ماردین۔

پَپر دزن۔(ژکھہِ ستۍ) ماز دزُن۔

پَپر زاٛلنۍ۔ یہِ نہٕ پزِ یا تیٖچ نہٕ وۄمید آسہٕ تی کرنہٕ یا وَننہٕ ستۍ وأنٛج زالنۍ۔(وَرگہٕ پأٹھی) سٕنٛ پھۄشراوٕنۍ۔

پَپے۔م۔ موٗل۔ پَپ <پرٛاکرت: پکہہ <س: پکوٗتا۔ پَپن وَق۔ یێلہٕ اَناج تہٕ موٕ بیترِ پَپان چھہِ۔ فصل تیار گژھنُک کال۔ ہرُد۔

پَپر۔م۔ موٗل: پَپر <س: پَرپَٹکا، پَرپَٹہ۔ ا۔ ژَم۔ مُسلہٕ۔ دبل۔ دہلر۔ ۲۔ کُنہٕ چیزُک پیٹھُم

واریا تاہ۔ ۳۔ اکھ ڈرمیٛژ ذاتھ۔

پَپہٕ رارٕے۔م۔ موٗل۔ پَپہٕ رارٕے <پَرپَر آوازِ پیٹھ + س: پَہہ] پۄتُس پتھ پرپر گژھنٛچ آواز۔م۔ ژٕنٹہٕ پَپہٕ رارٕے۔

پَپُن۔ن۔ موٗل: پَپ: پَچ + نم) ا۔ پۄختُن۔ پۄختہٕ گژھُن۔ کۄچ نہٕ روزُن۔ نێوٗل نہٕ روزُن۔ کھیٛون لایق گژھُن (موٕ بیترِ) ۲۔ لوٗنُن لایق گژھُن (اَناج بیترِ) ۳۔ پۄختہٕ گژھُن۔ پاکہٕ ییُن (پھیٛپھر بیترِ)۔

پَپن پاٹھ۔ ٹھیکھ پأٹھی پَپُن۔ وارٕ پأٹھی پَپُن۔ رَے بیترِ گژھنہٕ رۄستے پَپُن۔

پَپن پاکھ۔ گرٛیشمٕچ سوگرمی یا ۄشنیر ییمہٕ ستۍ فصل پَپہٕ۔

پَپہِر۔ن۔ موٗل۔ پَپر <س: پَچ + ک: یَر] پۄپ آسنٛچ حالتھ۔ پۄپ آسُن۔ پۄختہٕ آسُن۔ نێوٗل نہٕ روزُن (فصل اَناج تہٕ موٕ بیترِ) تیار گژھُن۔ لوٗنُس لایق گژھُن۔ پھبُل، پھیٛپھر تہٕ دانہٕ بیترِ) پاکہٕ ییُن، پۄرٕ پأٹھی کھسُن۔ پھٹہٕ نس یا پھاٹُنس لایق گژھُن۔

پَتنگ۔ن۔ موٗل: پَتنگ <س: پَتنگہ۔ گانٹہٕ بزأر۔

پَتنگ باز۔ پَتنگ چلاوَن وول۔ یُس پَتنگ چلاونس منٛز ماہر آسہٕ۔

پَتنگ بأزی۔ گانٹہٕ بزأر چلاونس منٛز مان مان۔

پَتنگ ترٛاوُن۔ پَتنگ چلاوُن۔ گانٹہٕ بزأر ہیوٚر رکھاٛنۍ۔

پَتو۔ >س: پَشچات ۔۱۔ اَخرس پیٹھ ۔ پٔتُس ۔ تہٕ کرِتھ
۲۔ مُلہٕ تلہٕ۔م، اَسی چھِنہٕ ژھانڈان سُہ مُلکس
پتو اَسی تَن گری۔

پَتو لاگن۔ وُچھو "پَتو"۔

پَتاہ۔ن/م۔ مٗول: پَت >پراکرِت: پَپہ۔ >س: پَد۔
م: گُجر اَتی: پیُو] پے۔ نیب۔ نشانہٕ۔

پَتاہ اَنُن۔ن/م۔ (ڈٕرکہ یاف کرِتھ) پے اَنُن۔
نیب انُن۔

پَتاہ تھوُن۔ خبر تھوِنۍ۔ حبس تھوُن۔

پَتاہ کڈُن۔ (ژھانٛڈِتھ) پے کڈُن۔ معلوٗم کرُن۔
نیب کڈُن۔

پَتہٕ وَرتا۔ پَتہٕ وژتا۔ سوٗزنۍ یوسہ پاکباز آسہٕ تہٕ رٕنس پتھ
اَسَہن پان چھوٗپمت۔ شیلہٕ مان۔

پتہٕ ۱:۔ >س: پشچات۔۱۔ کینہہ کرِتھ۔ کینہہ سپدِتھ۔م:
گوڈٕ دوہہ تہٕ پتہٕ راتھ ۲۔ اکہ جاے پتھ کُن
تراَوِتھ بیٚیس جایہ۔ کُنہِ جایہ اؤری ہُند۔ م، اکہِ
مُحلہٕ پتہٕ بیاکھ ۳۔ پتہٕ کنہِ۔ پتہٕ مہ پاسہٕ۔ م، یمِہس
پتہٕ پوٗرھہٕ لوو ۴۔ دَرجہ کنہِ وُستھ۔م، زِٹھس
پتہٕ کوٗنس ۵۔ پٔتُس۔ اَخرس پیٹھ۔م، یُٔت
کرِتھ کیا دزاو پتہٕ ۶۔ ژٕپری۔

پتہٕ بجر:۔ پتہٕ وٚنگ بجر۔ واریاہَن پیرِن ہُند بجر۔ اَز
بوٚڈے یوت نہٕ اَسُن۔ کاٗنۍ بجر۔ اَنٛدٕ وَنٛدٕ بجر۔

پتہٕ بوٚڈ:۔ یُس پتہٕ وَتھ جان، اَمیر، خاندانۍ تہٕ پاپر جا
بیتر آسہِ۔ یُس نہٕ اِزٕ بوٚڈ آسہِ۔

پتہٕ برٛونٛٹھ:۔ پتہٕ کنہِ تہٕ برٛونٛٹھہِ کنہِ تہٕ۔ تھر طرفہٕ
تہٕ تہٕ بُتھہِ پاسہِ تہٕ ۲۔ اَنٛدٕ وَنٛدٕ ساریٔ سے۔
م، کِتابہِ پتہٕ برٛونٛٹھ پھیُر دِیُن ۳۔ پتہٕ وَتھ۔
سبٹھاہ کالہٕ پیٹھٕ۔ یتہٕ سَروتنہٕ۔ دوہے۔م، پتہٕ
برٛونٛٹھ آوِلی گرٕھان۔

پتہٕ برٛونٛٹھ وُچھُن:۔ ژھاین تہٕ گرٛاین وُچھُن۔
سبٹھاہ لول برُن۔

پَتہٕ پَتہٕ:۔ ستی ستی۔ یوٚت یوٚت کانٛہہ گژھہِ توٚت توٚت۔

پَتہٕ پَتہٕ لارُن:۔ کانٛسہِ رَٹنہٕ، دَوُن۔ پتے دورُن۔
جایہ جایہ کانٛسہِ رَٹنہٕ گژھُن۔

پَتہٕ پَتہٕ نیرُن:۔۱۔ (روٗخصتھ دِنہٕ وِزِ) ستی نیرُن
۲۔ (براَژ ستی) پکُن ۳۔ (ماَلِس) ماتم کران
نیرُن ۴۔ وفاٗیی کرِنۍ (خوٗصوٗصن مُہمہٕ وِزِ)۔

پَتہٕ پوشاکھ:۔ پھِر بور۔ سُہ پوشاکھ یُس مَہرِینہٕ
پھِر وِزِ دِوان چھِہ۔

پَتہٕ دورُن:۔۱۔ لار ژانٛنۍ۔ چھگ ژانٛنۍ ۲۔ ژلہٕ وِنس
رٹنٛچ کوٗشش کرِنۍ۔

پَتہٕ دورناوُن:۔ پتے کانٛہہ دَوِسوزُن (کانٛسہِ کینہہ وننہٕ
باپتھ یا دِنہٕ باپتھ) ۲۔ کانٛہہ کانٛسہِ لار ژاپناوُن
۳۔ کانٛہہ کانٛسہِ رَٹنہٕ سوزُن۔ ہِسناوُن۔

پَتہٕ ڈوٗکھ:۔ کانٛسہِ ہُند ڈوکھ۔ کانٛسہِ ہُند مدتھ۔

پَتہٕ روزُن:۔ کانٛہہ کاٗم بیتر کرنہٕ باپتھ وُنن تہٕ وُن۔ کانٛہہ

کٲم أنز راونہٕ باپتھ کٲنسہِ پٲش پٲش یا زپرزپر کران روزُن۔ مگر لگُن۔ ءکہنٛ ءکہنٛ کرٕنی۔

پتہٕ کنہٕ، پتہٕ کنٛن:- تھٔر کنہٕ، غار حاضری منز۔ م، پتہٕ کنہٕ غاٮ۪بتھ کرٕنی ۳۔ پتٕ مس انٛدس کُن۔ م، یہ لۄگُس پتہٕ کنہٕ تہٕ وآری آیم نہٕ۔

پَتہٕ لگُن:- اَگادِ گرٕھُن۔ تھپھ نہٕ ٹلنٕی۔ پتہٕ لار۔ گرتھ کرٕ أوتھ مُصیبتھ۔ سورٕے گرتھ پتہٕ کانٛہہ لانٛج۔

پَتہٕ لارُن:- لار زانٛی۔ کٲنسہِ رٹنہٕ باپتھ دورُن ۲۔ ژھارُن گارُن ۳۔ ژھانٛڈنے گارٕنے وأتتھ پیۄن۔ م، پتہٕ لارنس اَشتہٕ سیٛز سیٛو دُوچھکھ نہٕ زانٛہہ۔ (برماںند)۔

پتہٕ لار بتھہِ چھٕنب:- تتھس مُصیبتس منز ولنہٕ ین ییتہِ نہٕ کانٛہہ موکلن پاے آسہِ۔

پتہٕ وتھ۔ دوہے۔ پتھ کالہِ پٹھٕ۔ ہر ہمیشہٕ۔

پَتہٕ[2]:- [ن۔ مؤلِ:پَتہٕ > س: پَتٕر]۔ تاسہٕ پۄٹ۔

پَتٕج:- م۔ مؤل۔ پَتٕج۔ پتٕل لفظُک مادٕ۔ پتُل > پرٛاکرِت: پتٕلہ > س: پتٕرلہ ا۔ داں گاسٕس وٕنٛمبٕت وَتھرٕن ۲۔ وَتھرٕ نٕک کانٛہہ لوٗکٕٹ جزٕ۔ م، سترٕ پچھٕیتٕج وَگوی پَتٕج ۳۔ ورٕق۔ م، مُسا[illegible]ب۔

پَتٕج گرٕھنی:- (بجرٕ کٕنی یا بیمارٕ کٕنی) سبٹھا غلیل گرٕھُن۔ ژھوکُن۔

پتٕجن لارُن:- کانٛہہ صورتھ نہٕ روزٕنی۔ سخ مسکین گرٕھُن۔ سبٹھا غلیل گرٕھُن۔

پتُل:- ن۔ مؤل: پتٕل > پرٛاکرِت: پتٕلہ۔ > س: پتٕرلہ ا۔ نَر کانٛہن تہٕ پیرٕ بنووُمٕت راد۔ ۲۔ اِکہٕ وٕٹہٕ ییر تراونہٕ باپتھ گنٛڈٕمتی کوٗڈ۔ یہ چھُ تار بیتر دِنٕس تہٕ لگان۔ ۳۔ کانہٕ اَکھ أکس ستی مِلوٕتھ (بٔنیمٕژ) کُنی پٮ۪ٹ ہش۔ م، ہٕشی پتُل۔ کلنہٕ پتُل ۴۔ کُنہٕ چیزٕچ ورٕق ہش چھل۔ م، مازٕ پتُل ۵۔ کانٛہہ سُہ مۄٹ چیز ییتھ گسہٕ ینہٕ ستی پتٕج آسہِ گامٕژ۔ م، کھرٕ اوِ پتُل۔ ۶۔ وِہٕ یلسا ألاہٕ ستی لرِ پیوٗمُت فصل۔

پَتٕتھ۔ [ن۔ مؤل: پَتٕتھ > س: پَتٕتہ] ذٔلیل، گریومُت۔ برٕشٹھ۔

پَترٕکھ:- پترٕکھ وۄر۔ ن۔ مؤل۔ پترٕک ور۔ > س: پترک؟ + وٕٹہ یا پترک + وٕٹہ۔ اکہِ قسمُک وۄر یُس ہُمان چھِ۔

پَترٕس:- [ن۔ مؤل: پَترٕس] اکھ کُل ییمیُک مؤل سخ ٹیوٗٹھ چھُ آسان، یُس آمَن، بدہضمی تہٕ یڈٕ دأدِس دَوا لگان چھُ۔

پتلہِ ترٛاوُن:- فصل لۄنٕتھ وُشہِ ترٛاوُن ۲۔ تباہ کرٕن۔

پَتلہٕ:- > س: پاترٕکہ۔ ا۔ زأوُیل۔ کمزور۔ تون ۲۔ پانٕیُل تون رٕس ییتر۔

پتلوٗن:- ن۔ مؤل: پتلوٗن > انگ: پینٹلوٗن۔ اکہِ قسمُک فرنگی ییزار۔

پَتھ[1]:- ن۔ مؤل: پتھ > س: پَتٕہ + اِکہ > پرٛاکرِت: پَتٕتھ] تیوٗت زٔمین ییتھ اکھ ترٕکھ بیوٗل وونہٕ ییہ۔

زِ کنالہٕ زٕمینہٕ ٹُکرٕ۔

پَتھِ وُتُر:۔<س: پرٛستھ + پَتر۔ سُہ دَستاویز یا کاکَد یتھ منٛز زٕمیٖنۍ پَتھِ باگے آسہٕ ہاوِتھ۔

پَتھ۲:۔م۔مؤل: پُتھ <س: پَتھ <پتھِن] وَتھ۔ یپأرِ کُن یتھ گرٕھتھ ہیکِو زٕ۔م۔اَمر پَتھِ۔ (للہٕ واکھ)۔

پَتھ۳:۔<پشچات۔۱۔کُنہِ یا کأنٛسہِ تام نہٕ ووتمُت۔کُنہِ یا کأنٛسہِ ستۍ یا برٛونٛہہ نہٕ آسہِ وُن۔وَتہٕ ڈوکیوٗمُت۔ برٛونٛہہ لفظُک پھیُر۔۲۔پتۍ کِنۍ دوٗر۔م، پَتھ روزلتھ لایے۔۳۔پوٚتُس۔اَخرس پیٹھ۔تیلہٕ، مِ، پَتھ کیا دزاواتہِ۔پَتھ کیا سُہ ونان۔۴۔باپَتھ، پُڑھی۔خأطرٕ۔م، تٔمی دیُت تس پَتھ زوٗ۔ ۵۔اَنٛدرِ کُن۔سبٹھا انٛدِ کُن۔م، دوٗرِ پتھ وَنن۔ ۶۔کُنہِ کامہِ منٛز ڈوکیوٗمُت۔م، سُہ چھُ پرٛنٛس منٛز سبٹھاہ پَتھ۔۷۔یون یون (گرٕھُن)۔حالتھ خراب گرٕھنۍ۔م، بیمار چھُ وارٕ وارٕ پَتھ گرٕھان۔ ۸۔باقٕے۔بقایا۔م، پَتھ کیا موٗڑیوٗ۔

پَتھ برٛونٛتھ:۔۱۔اَکھ طرفہٕ تہٕ بیٚیہِ کہ طرفہٕ۔پتۍ کِنۍ تہٕ برٛونٛٹھی کِنۍ۔م، پَتھ برٛونٛتھ دِنظر کانٛہہ ماچھُ۔ ۲۔اوٚرِ یُنٛد تہٕ یوٗرِ یُنٛد۔م، گاڈِ کرِ پتھ برٛونٛتھ۔ ۳۔پزِ پتھ اَنٛدٕ۔زٕوولپأرِ۔۴۔نکھہٕ ڈِکھہٕ۔م، تس روٗدنہٕ پَتھ برٛونٛتھ کانٛہہ ۵۔ٹھیکھ وَقتہٕ ڈٕلتھ۔م، یہِ گرِ پچھے پَتھ برٛونٛتھ گرٕھان۔

پَتھ برٛونٛتھ نہٕ وُچھُن:۔بےٚ وایہِ یا لاپرواہی ٹھی پکُن یا کانٛہہ کأم کرٕنۍ۔انجام سورنہٕ روٗستے کانٛہہ قدم تُلُن۔

پَتھ برٛونٛتھ وُچھُن:۔دوٗر اَندیشی بوزٕنۍ۔غرٕ ہی رازِ سی سَرٕنۍ۔رِتی دوہ کرٕتی دوہ سَرٕنۍ۔

پَتھ پَتھ تھَوُن:۔نوٚن نہٕ کڈُن۔ہاوُن نہٕ۔پانہٕ سے نِش تھَوُن۔۲۔بچأوِتھ تھَوُن یُتھ برٛونٛہہ کُن اَکار بکار پییہِ۔تُلِتھ تھَوُن۔۳۔اَنوأرِ نہٕ دِنۍ۔ برٛونٛہہ نہٕ بڈٕ نہٕ دیُن۔

پَتھ پہَن:۔۱۔رَژھ کھَنٛڈ کرِتھ۔رَژِ کھَنٛڈی۔کینٛہہ وَق گرٕھتھ۔م، وُنہِ چھُم نہٕ تیار پَتھ پہن آکھ+ ہَنا پتھ کُن۔رَژھا پتۍ مِس پاسس کُن۔رَژھا بون کُن۔م، پَتھ پہن نیر۔

پَتھ پھیرُن:۔۱۔پَتھ نیرُن۔واپس گرٕھُن۔ ۲۔پتۍ مِس طرفس کُن وُچھُن۔بُتھ پَتھ کُن کرُن۔۳۔پوٚت ہیوٚن۔لفظس پیٹھ نہٕ روزُن۔ مٹہٕ ہیٚژ ہرٕ کأم ہیترِ اڈٕ وَتہٕ تراوِنۍ۔

پَتھ تراوُن:۔۱۔(کأنٛسہِ) برٛونٛہہ نیرُن ۲۔ترٛاوِتھ ژھنُن۔مٔشی راوُن۔(کُنہِ) گوٗش دیُن۔ ۳۔(مرنہٕ کِنۍ) جاداد ہیترِ وأرِثن تراوُن۔

پَتھ تھَوُن (تھاوُن):۔۱۔کینٛہہ بچأوِتھ تھَوُن یُتھ برٛونٛہہ کُن لگہِ۔مؤجوٗد تھَوُن۔۲۔(ہتھ ژٕلنہٕ باپتھ) کھٕتِتھ تھَوُن، ژوٗرِ تھَوُن۔۳۔برٛونٛہہ نہٕ

بڑٕنہٕ دِیُن ۔ پانس ستی نہٕ آن مان دِنی ۔

پَتھ رَٹُن :۔ رُکاوُن ۔ یہِ کانٛسہِ کینٛہہ کرُن آسہِ تس نہٕ تہِ کرنہٕ دِیُن ۔ باز تھاوُن ۔ مِ ، مےٚ پیوٚیہِ پتھ رٹُن نتہٕ آسِہَن سہ دوٗ گمُت ۔

پَتھ روزُن :۔ ا ۔ بڑٕ وٗنہہ نہٕ یُن ۔ بڑٕ وٗنہہ نہٕ پکُن ۔ ۲ ۔ پزٛارُن ۔ ٹھٔہرُن ۔ ۳ ۔ ساری نِشہِ پتہٕ آسُن (جوٚنوٚنس بیترِ منز) ۔ ۴ ۔ کُنہِ کامہِ نِشہ پوٚت اَڑُن ۔ ۵ ۔ موٚژُن باقےٚ روزُن ۔

پَتھ ژٔلُن :۔ ا ۔ واپس ٹٔکھ کڑٕنی ۔ (کانٛہہ ڈٔلیشتھ) لٔٹ ہیٚنٛز ۲ ۔ زیوٗ پھِرٕنی ۔

پَتھ کڈُن :۔ ا ۔ پَتھ کُن نِیُن ۔ بڑٕ وٗنہہ کُن نہٕ ییٚنہٕ دِیُن ۔ کُنہِ کلمہِ کارِ نِشہِ کانٛہہ رُکاوُن یا لوٚب ہوٚناوُن ۔

پَتھ کرُن :۔ ا ۔ کانٛسہِ بڑٕ وٗنہہ نیرُن ۔ (کانٛہہ) پانس پتھ ترٛاوُن ۔ ۲ ۔ کم ہمتھ کرُن ۔ ہارٕناوُن ۔

پَتھ کالہٕ (کٲلی) :۔ پٔتِمہِ زمانہٕ ۔ سبٹھا برونٛہہ ۔ پرٛانہِ سَمیہِ ۔

پَتھ کُن :۔ ا ۔ پٔتِمِس طرفس ۔ تھٔر کُنہِ ۔ مِ ، ژٕ وٗ چھ پتھ کُن ۲ ۔ پتہٕ ۔ پوٚتُس ۔ باقےٚ ۔ مِ ، پَتھ کُن روٗ دی نوٚ ۳ ۔ پتھ کالہٕ ۔ پٔتِمہِ زمانہٕ ۔ مِ ، پَتھ کُن اَسی وَنان زِ ھبن ہنزٕ آہی گرٛھہِ ہیٚنٛز ۔

پَتھ کھور بڑٕ وٗنہہ کھور :۔ ہیوٚر بون ۔ سَر از پری ۔

پَتھ کھور گرٛھُن :۔ ا ۔ قدم پَتھ کُنےٚ گرٛھنی ۔ ۲ ۔ واو پیوٚن ۔ نادٲری تہٕ غور بٔتھ تٔنی ۔ زِچہِ لارنہٕ ۔

پَتھ گرٛھُن :۔ ا ۔ باقین ستی نہٕ برابر پٔکِتھ ہکُن ۔ ۲ ۔ کُنہِ کامہِ کارس بون بون گرٛھُن ۔ ۳ ۔ بیمار سُنٛد اَبتر گرٛھُن ۔

پَتھ لگُن :۔ ا ۔ ستی والین برابر نہٕ پٔکِتھ ہکُن (سفرس بیترِ منز) ۲ ۔ بڑٕ وٗنہہ پکہٕ نِس نہٕ اَتھ وَتھ تٔنی ۔ ڈوٚکُن ۔

پَتھ ہیوٚن :۔ ا ۔ پَتھ نیرُن ۔ لوٚب ہیوٚن ۔ کُنہِ کامہِ کارِ نِشہِ دوٗر روٗزُن ۔ ۲ ۔ ہمُن ۔ تیزی کم گرٛھنی ۔ مِ ، دأ دی ہیوٚت پتھ ۔

پٔتھٕر :۔ <س: پرٛس تره] بون کُن فرشس پیٹھ ۔ زٔمینس پیٹھ ۔

پٔتھٕر بِہُن :۔ ا ۔ پٔتھرِس پیٹھ بِہُن ۔ ووٕدِنی نہٕ روزُن ۔

پٔتھٕر پاوُن :۔ کانٛسہِ دَب کڈُن ۔ فرشس یا زٔمینس ستی مِلناوُن ۔

پٔتھٕر پیوٚن :۔ وٕسی پیوٚن ۔ کینٛہہ ہیرِ پیٹھہِ بون وٕستھ یُن ۔

پٔتھٕر وسُن :۔ یتھ پیٹھ کھٔستھ اَسی زِ تمہِ پیٹھہِ بون وسُن ۔

پٔتھٕر پاوُن :۔ پھٔش پھرُن ۔ صوٗرتھ نہٕ تھوٚنی ۔ کُنہِ لایق نہٕ تھاوُن ۔

پٔتھٕر پیوٚن :۔ کانٛہہ صوٗرتھ نہٕ روزٕنی ۔ پھٔش پھیرُن ۔ میٚژٕ ستی مِیلُن ۔

پٔتھٕر :۔ م ۔ موٗل ۔ پٔتھر <ویدک پرستر ۔ ا ۔ کوٚہی علاقس منز ما دأنی جاے یا سوٗ ئر زٔمین (ییٚنہٕ چار واے

تہٕ چھِ رَچھنہٕ یِوان) م، گوگجہٕ پَتھر۔ اُلہٕ
پتھر۔ کولہٕ پَتھر۔ ۲۔ پتھرِس پیٹھ چھکراو۔ م،
ڈاسہٕ پتھر۔ ڈوٗڑھہٕ پتھر۔

پَتھُر = پتھر:۔ وَتھرنہٕ روٗس جاے۔ وُچھو "پتھر" تہٕ۔

پتھری کرٕنی:۔ ۱۔ چیزن چھلہٕ چھانگر کرٕنی۔ چیز بیترِ
اورٕ یور چھکرِتھ ژٕھننی۔ ۲۔ وَتھوار کرُن۔ میژٕ ستی
مِلناوُن۔ ۳۔ (چوب دی دی) ووتھٕ پنٕچ صوٗرتھ
نہٕ تھاوٕنی۔

پتھری گژھٕنی:۔ ۱۔ چھکراونہٕ یُن۔ چھلہٕ چھانگر
گژھٕنی۔ ۲۔ وَتھوار گژھُن۔ ۳۔ (چوب کھبتھ)
ووتھٕ پنٕچ صوٗرتھ نہٕ روزٕنی۔

پَتھیرٕ:۔ سیرٕ ترٛاوَن وول۔

پٹن:۔ ن۔ مؤل۔ پٹن < س: پٹّنہ۔ < تامِل: پٹنم]
سرینگرٕ پیٹھٕ ژٕراہ میل دوٗر کمرازس منز اکھ موشوٗر
سَرٕے یوسہٕ شنکرورمنہٕ سِنٛدِ وَقتہٕ راز دانی اٰس۔

پٹاخ (پٹاکھ) = پٹاخہٕ [ن۔ مؤل۔ پٹاخ۔ < س: پٹکہٕ۔
م،ہ: پٹاکھا] ٹاس۔ آتش بازِہُنٛد ٹاس۔ ٹاس
نیرٕنٕچ آواز۔

پٹاس (پوٹاس):۔ ۱۔ [ن۔ مؤل۔ پٹاس < آوازِ پیٹھ
یا < س: پٹہٕ + ک: ٹاس] سو آواز یوسہٕ رَب
لاینہٕ یا رہٕ ٹھاپٕ دِنہٕ ستی نیرِ۔ م، (ٹاس) پوٹاس۔

پٹاکھ:۔ < س: پٹِشہ۔ اکہٕ قسمٕچ دُدارٕل تلوار۔

پٹاسی (پوٹاسی):۔ م۔ مؤل: پٹاسی < س: پٹِشہ۔ م، میتھلی

لفظ پاٹھ۔ کھلہٕ پٹہٕ ژورٕژ۔

پٹاکی (پوٹاکی):۔ م۔ مؤل۔ پٹاک < س: پڑکا۔ دوٗج،
مشکہٕ پٹ۔

پٹہٕ:۔ ن۔ مؤل: پٹ < س: پٹّہ۔ ۱۔ ترامُو یا بییہ کُنہ وَسمتُک
پوٗٹ یتھ شاہی فورمان کھٔنتھ آسہٕ (یژھ پاٹھی کانٛسہٕ
جاگیر یا لقب بیترِ دِنہٕ باپتھ)۔ سُہ دستاویز یمہ
کِنیٛ کانٛسہٕ کانٛہہ حق دِنہٕ یِیہ۔ ۲۔ کھجر۔ ۳۔ مشینہٕ
ہُنٛد رَنٛدُک۔ ۴۔ مَس لوٗنگ یا زُلف ۔ ۵۔ پیٹھ۔
بیٛنچ جاے۔ م، سوے شِلا چھےٚ پٹس تہٕ پیٹھس
(لل دید)۔

پٹہٕ دار:۔ یتھ اُچھ یُن لایق پٹہٕ آسہٕ۔ کھلہٕ پنہٕ ہٕک۔
کھلہٕ پٹُک۔ ۲۔ یَس سرکارکہِ طرفہٕ یا کانٛسہٕ مجاز
شخصہٕ سِنٛدِ طرفہٕ پٹہٕ آسہٕ۔ اِجارٕ دار۔ جاگیر دار۔

پٹہٕ دأری:۔ اِجارٕ دأری۔

پٹہٕ رأنی:۔ زِٹھ پادشاہ بابے۔ سو رأنی یس پٹہٕ یا
تاج دِنُک حق آسہٕ۔

پٹہٕ ہوٗل:۔ یتھ نہٕ ہٕوٕے کھجر آسہٕ۔ یمیٛک پناہ
وُریبہٕ آسہٕ۔

پٹہٕ ڈٕہ:۔ مج۔ ترٛلہٕ پھٹراونہٕ باپتھ اَلبانہٕ چالہٕ اکھ آلہٕ یتھ
کورہچہ بدل موٗنڈ چھُ لاگتھ آسان۔

پٹر:۔ م۔ مؤل: پٹر < س: پٹّہ یا پتّر + (ژھوٹر کرنٕک
اُچھر)۔ ۱۔ لوٗکٹ چوٗکی۔ ۲۔ کولہٕ بیترِ تار دِنٕچ
پٹ۔ ۳۔ سڑکہٕ ڈٔچھنی کھوٗوری پتھری پکن

والبن ہنٛدِ باپتھ أنٛدری وَتھ ۔ ۴۔ تمہِ زٕچھہِ
شٔستر کانٛجہِ یمو پیٹھی ریل پکان چھےٚ۔

پٹور (پوٹور) :-[مؤل۔ پٹور < س: پٹہ۔م، ناسکا پٹہ =
نکہِ وور]۔ا۔ بکوأسی۔ گتھہِ گُتالی۔ یُس پرٕ پرٕ
گرِتھ لؤکن تھکہِ۔۲۔ یِس نٔستہِ ستۍ کتھ گژھہِ۔
یُس نٔستہِ کنۍ کتھ کرِ۔ کھؤنٛکھ۔م، کھنکہِ پٹور۔

پٹسن :-ن۔مؤل: پٹسن < س: پٹہ+شنہ۔ اکہِ قسمُک
بنگہٕ گُل۔ سو بنگہِ یتھ ٹاٹھ بیترٕ بنان چھ۔

پٹھ :-ن۔مؤل: پٹ < س: پٹہ یا پٹہ۔ا۔ تیؤت کپُر
یؤت اکہِ پھرِ (ووٕری) وانہٕ پیٹھہٕ ژلنہٕ ییہِ۔
کپر دورٕ۔ زٕ پٹھ کپر ربل۔ مِ، شٔرانہِ پٹھ۔
رام رام پٹھ۔۲۔ لکوٹہٕ۔مِ، زاپٹھ واہراوُن،
تہِ گوزاتٔھ واہراوُن۔ (ورگہٕ زٕپٹھ کتھ)۔
۳۔ پأترفرش۔مِ، سوے شِلا چھےٚ پٹھس تہٕ
پیٹھس (للِ دید)۔۴۔ سُہ تختہٕ یتھ پیٹھ ییرٕس
توٚملہٕ مایہِ چھ کرنہٕ یوان یا پھمبس چھ اوٹ
دِنہٕ یوان۔

پٹہٕ ستھر :-پؤٹھ کپُر وونہٕ باپتھ پؤٹھ پن۔

پٹھ چھلُن :-۔ا۔ سُہ پٹھ یتھ پیٹھ پژون روداد
لیکھتھ آسہِ چھٔلتھ ژھنُن یا نٔہناوُن۔ حسابُک
لکوٹہٕ یا حسابہٕ وَرُق چھٔلتھ ژھنُن، تہِ دِتھ گو
سأری سے پھیش دیُن۔ کارٕ بارس لتھ دِنۍ۔مِ، أمۍ
چھوٚل پٔنُن پٹھ۔۲۔ کأنسہِ ہُنٛد زٕچھ پرُنوٚن کڈُن۔

پٹھ چھٔلِتھ بہُن :-کارٕ بارس لتھ دِنۍ۔ کأم کار
ترٛأوِتھ نرزٕنگہِ ؤٹھتھ بہُن۔ سأری سے کھاتہٕ
پھیتہٕ کرُن۔

پٹھان :-[ن۔مؤل: پٹھان < ہ/أ=پٹھان < پشتوٗن <
س: پرٛشٹانہ (پہأڑی)] أفغان۔ افغانٕستانُک
روزَن وول، پختوٗن۔

پٹھن :-مؤل: پٹھ < س: پرٛتشٹھانم۔ا۔ سدٕتھ گژھنۍ۔
ترقی کرٕنۍ۔ بجر پژاوُن۔۲۔ خطہِ نیرُن۔ (کٔسب
بیترٕ) ہیچھُن۔ (کُنہِ کامہِ کارس) اتھہٕ دِرُن۔

پٹھبتھ :-[ن۔مؤل: پٹھبتھ < س: پٹھتہِ] ییمۍ کینٛہہ
ہیوٚچھمُت آسہِ۔ پوٗرمُت۔ عألم۔

پٹھوار :-[ن۔مؤل: پٹھوار < س: پتر+وار] پٹھوأری
سُنٛد حلقہ یا علاقہٕ۔ سُہ علاقہٕ یتھ اندر کینٛہہ گام
آسن یمن اکوے پٹھوأری آسہِ۔

پٹھوارخانہٕ :-پٹھوأری سُنٛد دفتر۔

پٹھوأری :-ن۔مؤل: پٹھوأری < س: پتر+وارِن۔ زمینُک
حساب تھوَن وول سرکأری مُلأزِم۔ حلقہٕ دار۔

پچر :-ن۔مؤل: پچر < س: پچ+ک۔یر۔ [فصل یا میوٕ
پپنس تیار آسنۍ حالتھ۔

پچر بنٛدی :-م۔مؤل: پچر بنٛدی < س: پٹہ+ک اریا <
س: پچ+س: بندھ یا ف: بنٛدی۔م ہ/ اُپچر۔
ا۔ پچن ہنٛز لبہِ۔۲۔ پچن ہُنٛد جنٛگلہٕ۔

پچل :-مؤل۔ پچل۔ < س: پٹہ+پالہ۔ سو ژادر بیترٕ

یوسنہٕ یگ پاٹھ آسہِ ۔ مِ دُ پَچِل ژادار۔

پَچہ:۔ وُچھو "پٹ" لفظس تل۔

پَچہِ شرٛاکھ:۔ م ۔مؤل: پَچہِ شرٛاکھ < س: پٹہ: شلا کا + یا کُشرِ کا ۔ا۔ پَچ سنزٕ سوٚ بُڈ شرٛاکھ یوسہٕ تیوٗر شیرنس تہٕ بُڈی بُڈی تان الگ کرنس لگان چھےٚ ۔ امہِ سنز چھِ مَژھ تہٕ دَگان۔

پَچہِ ہوگاڈ:۔ ہیٚر بون چاک دِتھ تہٕ پھٕہتھ ہو کھناوِتھ گاڈ۔۲(وَرگہٕ پأٹھی) نیٚگ تہٕ زأوِیُل اِنسان۔ ہوٚ کھمت ہیٚوٗ ہ موہنیٚو۔

پچُن:۔مؤل۔ پَچ < س: پچنم۔ شرٛ پُن (کھٕنٕ بیترِ) ہضم گژھُن۔

پچپُل:۔ن۔مؤل۔ پَچِل < س: پٹہ + پالہ۔ پچہِ کِنن وول۔ پچہِ منزٕرُ۔

پَچھ:۔ن۔مؤل۔ پَچھ < س: پکشہ۔ پنٛداہ۔ دوہ۔ رٕتُک نِصف۔ اوٚڈ رٕتھ۔ زٕ ہفتہٕ۔ مِ، زوٚنہ پَچھ، گٹہٕ پَچھ۔

پچھِ وار:۔ا۔ سُہ شرٛادیُس کأنسہٕ ہِندِ مرنہٕ ترٛن رٕتن پٕرتھ پچھہِ ہاوان چھِ ۔۲۔ سُہ نیازٕ یُس موردِ سٕندی نأوی پنٛدٕ اُہمہِ دوہہٕ کران چھِ۔

پچھان:۔م۔مؤل۔ پَچھان < س: پٕرتہ + اَبھِجنیان۔ ا۔زان۔ پأری زان۔ زان کأری۔۲۔ سُہ نِشانہٕ بیترِ یمہٕ ستۍ کانٛہہ پٕرزٕناونہٕ پیہِ۔ شِناخت۔

پچھان تھٲوٕنی:۔ زان پأدٕ کرٕنی۔ واقفیتھ پأدٕ کرٕنی۔

پَچھأری:۔م۔مؤل۔ پَچھار < س: پشچار دَھ۔ا۔ چار واۓ سنزٕ پتٕ مہِ زٕ زنگہِ گنٛڈتھ تھونٛچ رزِ یا پأنٛکل یوسہٕ پتہٕ ٹکِ رِلس ستۍ گنٛڈنہٕ چھےٚ یِوان۔
۲۔(ورگہٕ پأٹھی) ڈنٛگ۔ ذمہٕ وأری۔

پَچھارٕ بن لگُن:۔ گنٛڈنہٕ یِنٕ۔ پابنٛد سپدُن۔

پچھأری کرٕنی:۔ گنٛڈتھ تھوٗن۔ پابنٛد کرُن۔

پچھیر:۔ وُچھِو "پچھأری" گُری سنزٕ پتٕ مہٕ زنگہٕ۔

پچھأے:۔م۔مؤل۔ پَچھأے <؟ گیل یا کوٗڈ بیترِ سٕتری بناونٛچ کأم۔

پچھأے کرٕنی:۔ گیلہٕ یا کوٗڈ چھِچھ ہیتھ سٕتری کرٕنی تہٕ چورس بناوٕنی۔

پَچھِم، پچھیم:۔ن۔مؤل۔ پَچھِم < س: پشچمہ ۔ا۔ یہ پأری سِری یہِ لوسان چھُ۔ آفتاب لوسنُک طرف۔ مَغرِب۔۲۔ تھٕر طرف۔

پَچھتاوُن (پشتاوُن):۔مؤل۔ پَچھتاو < س: پشچا تاپہٕ۔ افسوس کھیوٗن۔ دِیُن۔

پَد[1]:۔ ن۔مؤل۔ پَد < س: پَد۔ا۔ ہُد۔ رُتبہ۔ تھان۔ دَرجہ۔ مِ پَرمہ پَد۔۲۔ شرٛ کیٚنٛگ اَکھ مصرِ۔۳۔ دوٗپ۔
۴۔ کأشُر شأیری ہُنٛد سُہ صِنف یتھ اَندر تصوٗفی رمز (داستانہٕ رٔنگی) وَننہٕ یِوان چھِ۔

پَد[2]:۔ن۔مؤل۔ پَد < س: پَرد۔ ژٕنٛٹھ۔ پھکھ۔ سِس۔

پَدَر:۔ن۔مؤل۔ پَدَر < ف: پدر = س: پِترِ مول۔ بب۔

پَدم سیر:۔م۔مؤل۔ پَدم سیر < س: پَد + شِرا۔ مِ،

نکسیر <پڑاکرِت:نکسّرا <س:نکر+شرا۔ سوٗنس سپر یوسہٕ واریاہس کالس پیہِ۔سوٗنس سپر یوسہٕ پھمواری کی پاٗٹھی چلہِ۔

پَدَو:-<س:پَد+ک اَو۔پٔدی آکھ۔شپنہٕ آیہ یا گردِ منٛزی کھورن ہٕنٛدی نشانہٕ۔

پَدارتھ:-[م۔موٗل۔پَدارتھ <س:پدارتھ۔ا۔کانٛہہ (ماٗدی)چیز۔۲۔ضِیافتھ۔

پدامہٕ:-ن۔موٗل۔پَدام<س:پَد (پوٗوہیرِ بیترٕ ہُنٛد) دارِپٹھن یا بَرپٹھن ہِنٛد بن اَنٛدن ہنٛز کھسہٕ وس ییمہِ ستی اکہِ پٹھٕک ووگنیاردٕیمہٕ پٹہٕ رَس سنٛزس ستی ٹھیپہ چھُ بہان تہٕ کھرٕ پھ چھس نہٕ روزان۔

پَدامہٕ رنٛد:-سُہ رنٛد ییمہِ ستی پٹھن پَدامہٕ کڈان چھِ۔

پَدٕم:-ن۔موٗل۔پَدم <س:پدمہٕ۔ا۔پمپوش۔۲۔اَتھن یا کھورن ہُنٛد سُہ ژٕکھر یُس باگہ وأنی ہنٛز علامتھ مانہٕ چھُ یِوان۔۳۔اکھ بٔڈ تہٕ سبٔٹھاہ زیٹھ گرٕنٛد۔اکہِ حسابہٕ اکھ ہتھ نیل تہٕ بیٚیہِ حسابہٕ ہتھ کھرب۔

پدمہٕ ناب:-سُہ یُس توٗنہِ منٛز پمپوش آسہٕ دٕزامُت۔ وَرگہ وِشنوٗ۔مِ۔پدمہٕ نابس چھِم یم تہٕ رنٛگ (پرماننٛد)۔

پَدٕم آسن (پدماسن):-ن۔موٗل۔پدماسن<س: پدماسنہٕ۔بیہنہٕ باپتھ پمپوش شکلہِ بنوومُت آسن۔اکہِ قسمُک ژاٹہٕ کوٗٹھ یتھ منٛز اکہِ زنٛگہِ ہُنٛد کھور دٔیمہِ زنٛگہِ ہنٛدِس لنٛگس پیٹھ چھُ تھونہٕ یِوان۔

پَدوی:-م۔موٗل۔پَدوی <س:پَدوی۔ہُد۔دَرجہِ۔ بجر۔تھوٚدپایہِ۔مُقام۔

پَدوی پڑاوٕنی:-ہُد پڑاوُن۔درجہِ پڑاوُن۔ تھزر پڑاوُن۔مقام لبُن۔

پَدوٕر،پَڈوٕر۔موٗل:پدور<س:پد+ک۔اوٕر یس نہٕ بیٚہہٕ آسہِ۔یس سبٔٹھاہ پکہٕ پکھ آسہِ۔یُس ہٕٹرِ ہٕٹرِ پھیرِ۔آوار۔

پدوٕرِ پھلنہِ:-پٔکی پٔکی کھورگسہٕ تِنٛز۔پٔدی پھلٕنی۔

پدوٕرگی:-جایہِ جایہِ پھیرِنٛچ ڈٔنٛڈ۔خاصکٔرتھ پرٕتھ جایہِ کاوِ دِنٛچ یا شیکہٕ نٛچ مانٛد (آٔسنی)۔

پَد مان (پَدمأنی):-م۔موٗل۔پَدمان <س:پَدمَنی۔ ا۔تھدِ پایچ سوندرزنانہٕ۔۲۔ماشوق۔

پَدمہٕ بھوٗشن:-ن۔موٗل۔پَدمہٕ بھوٗشن<س:پدمہ بھوٗشنہٕ۔پدمہٕ شری کھوتہٕ تھوٚد ہندستانُک اکھ قومی اعزاز۔

پَدمہٕ شری:-ن۔موٗل۔پَدمہٕ شری <س: پَدمہٕ شری۔ہندوستانُک اکھ قومی اعزاز یُس کانٛہہ تھٕکبُن لایق کارنامہٕ کرن وأٔلس دِنہٕ چھُ یِوان۔

پَدمہٕ وِبھوٗشن:-ن۔موٗل۔پَدمہٕ وِبھوٗشن <س: پدمہ وِبھوٗشنہٕ۔پدمہٕ شری تہٕ پدمہٕ بھوٗشنہٕ

کھوتہٕ تھۆد ہندُستانُک اکھ قومی اعزاز۔

پڈاو:-ن۔مۆل۔پڈاو<ہندی/اُردوٗ: پڑاو۔ا۔سُہ مقام یتہِ مُسافر تھکھ تراوِ یا راتھ دِیہ۔۲۔مٔنزلہٕ پیٹھہٕ مٔنزِلس تام فاصلہٕ۔

پڈاو تراوُن:-ا۔(سفرس منز) کُنہِ جایہِ ٹھہرُن۔ ۲۔سفرس منز کانٛہہ جایہ پتھ کُن تراوُنۍ۔

پڈاو دِیُن:-ا۔بێیس پڈاوس کُن پکُن۔ورگہٕ یہِ دُنیا تراۄِتھ دۆیمس دُنیاہس گژھُن تہٕ دٕپتھ گومُرن۔۲۔کُنہِ جایہِ سفرس منز راتھ دِنۍ۔

پڈُر:-ن۔مۆل۔پڈر <س: پد+اگرٛ۔گُرس بیترِ سُند کھور۔

پڈر چھۆت:-(یَس گُرس پتُٕم ژٕچھُن پڈُر چھۆت آسہِ سُہ چھُ پھێشِل مانہٕ یِوان) (ورگہٕ) پھێشِل۔م۔پڈر چھۆژ۔

پڈر پڈُر دِیُن:-قدم قدم دِیُن۔(ورگہٕ) دۆہ دۆہ کڈُن۔یتہِ یتہِ زندگی گُذارٕنۍ۔

پَر¹:-ن۔مۆل: پَر <س: ؟ پڑہار۔م۔گُجراتی پاری۔ ا۔دَن گُرتھ مۆنڈ یا اوزار یمہٕ ستۍ زیُن تبرِ پھالونہٕ وِزِ تبر چھہ دَب والان۔

پَرِ دَب:-پرُک ٹاس۔پرٕ ژٕنڈ۔(ورگہٕ پاٹھۍ) کانٛسہِ ہُند تالہِ ژبل، پیٹھہٕ ٹاس۔

پَر²:-ن۔مۆل۔پَر <ف: پَر <ژند: پرینا <س: پَرنہ۔ پکھ۔تپر۔

پَرَن پیٹھ نہٕ آب ہیوٗن:-کانٛسہِ ہُنز نہٕ مِنتھ ہیٚنۍ۔ کانٛسہِ ہُند احسان نہٕ زرُن۔

پَرَن تل (ہیوٗن):-ا۔رٕچھُن۔پرۄرِش کرٕنۍ۔ ۲۔پناہ دِیُن۔

پَر:-ا۔پکھہٕ۔۲۔(ورگہٕ) سیتھ۔کھوکھس۔

پرِ پھٹراونہٕ، پَرِ دَ گنہٕ:-وۄتلنہٕ نہٕ دِیُن۔تھۆد نہٕ وۄتھنہٕ دِیُن۔

پَرِ پھٹنہٕ:-ل۔م۔پکھہٕ پھٹنہٕ۔وُپھنُک طاقتھ نہٕ روزُن۔ ہِمتھ نہٕ روزٕنۍ۔حوصلہٕ پھٹُن۔حوصلہٕ راوُن۔

پَرِ یِنہٕ:-طاقتھ پأدٕ گژھُن۔ہِمتھ یِنۍ۔حوصلہٕ یُن۔ جُرتھ گژھُن۔۲۔(ورگہٕ پاٹھۍ) سیرٕ کُن گژھُن۔پرٕ ژھیوٗن۔یَس پکھہٕ آسن ژھینہٕ مژٕ۔لیس نہٕ کانٛہہ آسہِ۔پنہٕ نبن نِشہِ ژھینہٕ گۆمُت، الگ گۆمُت۔م۔پَرٕ ژھینۍ۔

پَر³:-م۔مۆل۔پَر <س: پَر۔ا۔بیاکھ۔وو پر۔دۆیِم۔ پُرُد۔۲۔تھۆد۔تھد تھۆد۔بڈ بۆڈ۔

پرس دود یانہٕ کھوتہٕ شُہُل:-بیاکھ تکلیفس منز وُچھتھ چھِ شیہلتھے پوان۔بیٚہ سندِ دوکھہٕ ستۍ چھنہٕ دَگ ووتھان۔م۔بیٚہ سُند دود چھُے بے مانے۔

پَر أندرَم:-أندرَمن ستۍ اکھ ہُر یمانہٕ کُٹن۔۲۔پَر أندرَچ سوٗزِش۔

پَر بلایہِ لگُن:-دۆیمہٕ سندِ سببہٕ نوقصان تُلُن۔

پُر بُزی:-ا۔بیٚہ سندِ بُزی۔بێیس اتھہٕ کھیاۄ نو مُت۔

۲۔ ییٚ سٕنٛز بلایہِ لۆگمُت۔ پٔنٛنی ترٛ اُتھ پَر دِس فٲیِد واتناوَن وول۔

پَر بۄزی گرٛشھُن:۔ وو پرَن اتھہِ لگُن۔ راوُن۔

پَر بۆز گرٛشھُن:۔ ییٚ سٕنٛز کتھہ گرٛشھُن۔ دۆیمہِ سٕنٛزِ رَایہِ ترٛایہِ پکُن۔ (خاصکٔرتھ ییٚلہِ امہِ ستی نوقصان وَاتہِ)۔

پرداُرک:۔ یُس وو پرِ نے یوت پکزان آسہِ۔ یُس نہٕ پَنہٕ نٕبن فٲیِد بیترِ واتناوِ تہٕ اتھ مُقابلہٕ کرِ پردٕ ہٕنے اتھہِ رۆٹ۔ م۔ پَرداٗرِچ۔ م، کٔشیر چھےٚ پرداٗرِچ۔

پردبد:۔ ہنگہِ تہٕ منگہٕ نٕچ دبد۔ سوزِٹھ زنانہٕ یوسہٕ گرس پھاس ترٛاونہٕ خاطرِ ئلی ماے ورتاوِ۔

پَرزٕنی:۔ آشنہِ ورأے سوزنانہٕ یَس ستی توُلُق آسہِ۔

پَرزبو:۔ وو پرزبو۔ بیا کھزبو۔ زیوٗتل آمژ لل ہش۔

۲۔ وو پرزبان۔ بیٚین ہنٛز بۄلی۔

پَرژھٹھ پٔلنی:۔ ییٚ سٕنٛدِ بدلہٕ مُصیبتس لگُن۔

پرکل:۔ وو پرن ہُنٛد خیال آسُن۔ مَن وو پرن ستی آسُن۔

پَرکنہِ بوزُن:۔ کٲنٛسہِ نِش تہٕ کینٛہہ بوزُن۔ یہِ ژمی تہٕ پانہٕ بیٚیس کٲنٛسہِ نِش بۆزمُت آسہِ۔

پَرنٛگ گرٛشھُن:۔ ییٚ سٕنٛدِس ونہٕ نِس پتھ عمل کرٕنی۔ ییٚ سٕنٛدِس مشورس پتھ پکُن۔ (خاصکٔرتھ ییٚلہِ یتھ کرنہٕ ستی گرس پھاس پیِہِ)۔

پَرکوج:۔ کاجہِ پتنگ کھبن۔ مُمز۔

پرگگرژانان گرگگرس لار:۔ یہِ چھِ ونان تمہِ وِزِ

ییٚلہِ نیٚبرِ آمُت گرِ کیٚسے ژٕلراوِیاوانٕگ بسکین وَرٕس شیٖتہ ژانہِ۔

پرمَس لگُن:۔ وو پرزنانہٕ ستی پھسُن۔

پَرماز:۔ ماز بیر بیترِ وَرِم کھسنہٕ ہُریوٗمُت ماز۔ ۲۔ وورِگ ۳۔ سہٕ حسدتہٕ کینہٕ یُس وورِ باپارٕ کٕنہٕ آسان چھُ۔

پَر وو پکار:۔ بیٚین ستی رُت ورتاوٕنٕچ کٲم۔ بیٚیس جأنی ورتاوُنی۔

پَر وو پکاری:۔ یُس بیٚین وو پکار کرِ۔ فٲیِد واتناوِ۔ یُس لۆکن جأنی کرِ۔

پَر ہاژِلگُن:۔ ییٚ سٕنٛدِ بدل رَٹنہٕ یُن۔ کٲنٛسہِ ہنٛدِ بدلہٕ پھسُن۔

پر ہاژھ:۔ ییٚ سُنٛد لانٛج۔

پَر ہاژھ تٕنی:۔ وو پر مَردس ستی آسٕنٛچ توہمتھ لگٕنی۔

پرییٚلہِ گرِژاوِیٚنکلہِ (ییٚکلہِ) اَرٕ ژاو:۔ یہِ چھُ نصیحتہٕ کٕنی ونہٕ یوان زِ وو پرگرِژانہٕ ستی چھُ گرِ وُجارِ گرٛشھان۔

پر ۓ ۔> س:پَر۔ (بۆڈنہہ لۆگ)۔ مثلن پرپٔژر، پَرپتر بیترِ۔

پرپترٛی:۔ دۆرِ دَرازِ مأکی قبیلہٕ۔

پرپترٛ:۔ دون ژۄن پیر بن دۆرِ یومُت۔ مأکی سٕنٛدِ طرفُک اُشناو۔

پرپٔژر:۔ کورِہِنٛدِس نٕچوی سٕنٛزِ کورِہُنٛد نٕچو۔ م۔ پرپٔژر۔

پَرپُترٛ:۔ پُترٕ سُنٛد نٕچو۔ نٕچوی سٕنٛزِ کورِہُنٛد نٕچو۔

پرزُر:۔ نٕچوی سٕنٛزِ کورِہُنٛد نٕچو۔

پَرَت:- [ن۔مؤل۔پَرَت <ہ:پَرَت]ورُق ۔ تاہ۔
پرچہٕ۔

پَرَج:- [مؤل۔پَرَج <ہ:پَرَج <س:پَرَم+ج]۔
صوٗفیانہٕ موٗسیقی ہِنٛز اکھ راگ۔

پَرَس، پَرَست:-مؤل۔پَرَست <ف:پَرَست <ژنٛد:
فَرستا۔س۔پرٛستھا۔(بوٗت لوٗگ) پرٛستِش کرن
وول۔پوٗزا کرن وول۔پتہٕ پتہٕ پکن وول۔مانن
وول۔م۔بُت پرست، آتش پرست بیترِ۔

پَرَس پیٹھ یِن:-(قالباف تالیٖمہِ منٛز) قالیٖنہٕ
وونان وونان دِتی ہِتِس رنٛگس پیٹھ یُن۔

پَرَستار:-مؤل۔پَرَستار۔ <ف:پَرَست+آر۔پوٗزَن
وول۔نٔمن وول۔خبراَتر ہینہٕ وول۔پتہٕ پتہٕ پکن
وول۔پتٔی تہٕ بروٗنٹھی وُچھن وول۔خٔدمَتھ
کرن وول۔

پَرَستِش:-م۔مؤل۔پرٛستِش <ف:پرٛستِش ۔عبادتھ۔
بنٛدگی۔پوٗزا۔

پَرَم:-مؤل۔پَرَم <س:پَرَمہ۔ا۔تھدِ تھوٚد۔بڈ بوٚڈ۔
ساری نِے کھٔستھ۔ساری نِے پیٹھ (وَرگہٕ)
دَے۔خوداے۔(م،۱)۔پرماتما (پَرآتما)
پرمیشر (پَرم ایشر) (م،۲) پَرم وِپر چکر۔

پَرَمہٕ پَد:-تھدِ تھٔز پدوی۔تھدِ تھوٚد درجہٕ۔دَلیس ہٕتی
مُیل گوھنُک درجہٕ۔۲۔اومکار۔پَرَمہٕ شیو۔

پَرَمہٕ دام:-تھدِ تھٔز جاے۔تھدِ تھوٚد مقام۔پرمہٕ
ہٕستھان۔خوداِیس ہٕتی لیٖن یا گُنے گژھنٕچ حالتھ۔

پَرَمہٕ ستھان:-تھدِ تھٔز جاے یا پدوی۔تھدِ تھوٚد مقام۔
پَرَمہٕ پَد۔پَرَمہٕ دام۔

پَرَمہٕ شکتی:-وُچھِو "پَراشکتی"

پَرَمہٕ شِو:-شِوٕ سنٛد حقیٖقۍ ہُنٛد تھدِ تھوٚد دباس۔

پَرَمہٕ گَتھ:-تھدِ تھٔز حالتھ یا مقام۔دَلیس ہٕتی مُیل
گژھنٕچ حالتھ۔

پَرَمہٕ گور:-گورَن ہُنٛد گور۔(وَرگہٕ) دَے۔

پَرَمہٕ گیاۓنی:-یُس تھدِ تھوٚد گیان آسہِ۔یُس دَیہٕ
ہٕنٛز زان آسہِ۔

پَرَمہٕ ہمس:-تھدِ تھوٚد مہاتما۔بڈ بوٚڈ گیاۓنی۔

پَرَم برٛہم:-سُہ تھدِ تھوٚد تہٕ بڈ بوٚڈ دُیس سارِۍ آگُر
چھُ تہٕ ساری ہے منٛز وِیاپتھ چھُ۔

پَرَمپرا:-[م۔مؤل۔پَرَمپرا <س:پَرَمپرا]یہٕ پتہٕ وَتھ
آمٕت آسہِ۔رٕواجتھ۔

پرٛم وِپر چکر:-بہودری خاطرٕ ہِندوستانُک تھدِ تھوٚد
فوجی اعزاز۔

پَرَن پیوٚن:-کانٛسہٕ کھوٗرَن پیٹھ کلہٕ نٔومراوُن۔
۲۔تأظیم۔ہاوُن۔یزتھ کرُن۔۳۔سخ زارٕ پارٕ
کرُن۔۴۔مأفی منٛگنۍ۔

پَرَنٛد:-ن۔مؤل :پرَنٛد <س:پَرنہ+ناوِکا۔م،گجراتی
پنجابی یا <ف:پرندہ۔اکہِ قسمٕچ ناو یوسہٕ شأہی
سوارِ لگان اُس۔اتھ چھُ بڑوٗنٹھمہِ اَنٛدٕ زانٛپانہٕ

ہیٚوٕ بنأوِتھ آسان۔ ژ تجہہ پنژاہ ژٕنی پچھس لمُس آسان۔

پَرادٖہِن (پرآ دٖہِن):- <س:پَرادھینہٕ۔۱۔ بٔیِس آویز۔ یُس بٔیِس اتھِ دارِ۔۲۔ ماتحت۔ یُس نہٕ پانہٕ تختیأری آسہِ۔

پَراشکتی (پَرمہٕ شکتی):- بڑٕ بڑٕ شکتی۔ بڑٕ بوٚڈ طاقتھ۔ شِو سنز شکتی یا طاقتھ۔ یہِ چھُ شیو درشنٕک یا فلسفُک اکھ تکنیٖکی لفظ۔

پَراکنٛد:- مؤل۔ پَراکنٛد <ف:پراگندہ <ژنٛد پیٚر+کنٛد= س:پَر+کٕن۔ پَریشان۔ پریشان حال۔ یُس نہٕ بال بچہٕ آسہِ۔ سُہ یُس نہٕ مَن ڈنجہِ آسہِ۔ تاکمین وابراونہٕ آمت۔

پَراگنٛد گی:- پریشان حالی۔

پَراکاش (پَرمہٕ آکاش):- ساری وٕے کھوتہٕ اُوٚچ شُنٛے۔ تھدِ تھوٚد آکاش۔ یہِ چھُ درشنہٕ شاسترٕک یا فلسفُک اکھ تکنیٖکی لفظ۔

پَرأے:- <پراکرِت:پَرایہٕ، پَرایگہٕ <س:پَرگتہٕ۔ م ہندی، اردو، پرایا۔۱۔ دوٚیُم۔ بیاکھ۔ غأر۔ ازأنی۔ پرُد۔ پرزٕن۔۲۔ بیٚے سُند۔ دوٚیمہٕ سُند۔ مِ پرأے مال۔

پرپاپھ:- ن۔ مؤل۔ پرِ پاپ <س:پَر+پاپہٕ۔ کأنٛسہِ ہنٛدی سأری پاپھ۔ تم گوناہ یِم کأنٛسہِ پتہٕ بڑوٚنٛتھ کرِمتی آسن۔ م۔ پرِ پاپھ آس ولنہٕ۔ میأنی پرِ پاپھس لوٚب۔

پرِپوٗرَن:- مؤل۔ پرِپوٗرَن <س:پرِپوٗرنہٕ۔ پرٛتھ رنگہٕ پوٗر۔ مُکمَل۔ م۔ ہوٚے چھُ پرِپوٗرَن۔

پرلوٗکھ(پرِلوٗکھ):- ن۔ مؤل۔ پرِلوٗک۔ <س:پَر لوٗکہٕ۔ سُہ عالم یتھ منز مرِتھ واتان چھِ۔ دوٚیُم دُنیاہ۔ عقباہ۔

پَرِلوٗکس پیٛٹھ (تڑاوُن):- (ہزلہٕ سان) دارِہور تراوٕنی۔

پَروار:- ن۔ مؤل۔ پَروار <س:پَروار۔ خاندان۔ قَبیلہٕ کژون۔ اَکی خاندانٕکی بأژ۔ کوٚٹمب۔ گریوٗل۔

پرِ[1]:- مؤل۔ پَر <س:پَر۔ کم۔ یہِ پُشہِ پیٚیہِ۔

پرِ پاوُن:- کٔنہِ چیزُس موٗحتاج تھاوُن۔

پرِ پیوٗن:- کم گژھُن۔ کٔمی گژھنی۔ برابر نہٕ آسُن۔ ۲۔ پوٗرٕ نہٕ پیٚنہِ۔ گُذارٕ نہٕ چلُن۔

پرٕ[2]:- ۱۔ نرٕ قلم۔ ناگری قلم۔ ۲۔ لیفہٕ وٕری۔ ۳۔ کأشرِ ہِن ہنزٕ اکھ کرام۔

پَرو:- [ن۔ مؤل۔ پرو <س:پَروٕ۔ بوٚڈ۔ دوٚہ۔

پرُد:- ن۔ مؤل۔ پَرد <س:پَر۔۱۔ دوٚیُم۔ یُس ستی نہٕ زان پرٛزنان آسہِ۔ پرأے۔ غأر۔

پرُس:- مؤل۔ پرُس <س:پرُت۔ پیٛٹ مہِ وٕری یہِ اکھ وٕری پتھ گٕن۔

پرٕن:- مؤل۔ پرٕ۔ <س: پٹھنم ۔۱۔ لیوٗکھمُت زیوِ ستی بولُن۔ ۲۔ علِم ہیچھُن۔ ۳۔ کأنٛسہِ کیٚنہہ پتھ

ژٕھٕنُن ۔ وٕنۍ وٕنۍ کانٛہہ کُنہِ کتھہِ پٔتھ آماد کرُن ۔
بوزِ ناوُن ۔ مِ، قٔصیدٕ پرُن ۔ نِکاح پرُن ۔ تأریخ
پرُن ۔۴۔ مائٹراوُن ۔۵۔ وٕنُن ۔

پرن وول:- ژاٹھہٕ ہال شُر بیترِ ۔ یُس پران آسہِ ۔ یُس
پرِ ۔ یُس پرُن زانہِ ۔۲۔ یُس مائٹراوُن آسہِ
زانان ۔ مائٹرِتھ دوددٕگ ژٕلراوَن وول ۔

پرِناوُن:-۱۔ کانٛسہِ کینٛہہ پرُن دِیُن ۔۲۔ پرُن ہیٚچھناوُن ۔
لِکھُن پرُن ہیٚچھناوُن ۔۳۔ مائٹراوِناوُن (ورکاسنہٕ
باپتھ یاوُتھ جِن کڈنہٕ خاطرِ) ۔۴۔ ہیٚچھناوِتھ
تھوناوُن ۔

پَروٕنۍ:- پرنٛچ لاگتھ ۔ پرَن ہارِ ۔ ہیٚچھنہٕ باپتھ ہارِ ۔
وٕظیفہٕ بیترِ ۔

پَرٕوُن:- پرن وول ۔ یُس پران آسہِ ۔ ژاٹھ ۔

پۆرمُت:-۱۔ پرِتھ ترٕ وومُت ۔ مِ مے چھُ اَزیُک
اخبار پۆرمُت ۔۲۔ یِمیٚ پرُن ہیوٚچھمُت آسہِ ۔
یِمیٚ عِلم آسہِ حاصِل کۆرمُت ۔

پۆرمُت گو گۆرمُت:- یہِ چھِ تُس مُتلق وَنان یُس
پۆرمُت آسنہٕ باوٕجوٗد دیٚیہِ سٕنٛز کتھ ویٚژنہٕ ۔

پَرول:- ن ۔ مۄل ۔ پَرول > انگ: پَرول ۔ (Parol)
کانٛہہ قٕدی یا نظربند کینٛژن شرطن پٔتھ تراونہٕ یِن
یِتھ زَن طلب سپدنہٕ وِزِ حاضِر گژھِ تہٕ ژلِہ نہٕ ۔

پَریڈ:- م ۔ مۄل ۔ پَریڈ > انگ: پَریڈ (Parade)
قوأید ۔

پریشان:- مۄل ۔ پَریشان > ف: پَریشان ۔۱۔ یُس غم
تہٕ فِکر آسہِ پیٚمژ ۔ یُس مَنس گانٛگل آسہِ ۔ یُس
اۆرۍ نہٕ یۆرۍ آسہِ ۔ حالہِ حأران ۔۲۔ یَلہٕ
چھۄکرِتھ مِ، مَس ترٕ ووٗن پریشان ۔

پریشان کرُن:- فِکرِ پاوٕنۍ ۔ تنگ کرُن ۔

پریشان گژھُن:- فِکرن پیٚوُن ۔ حالہِ حأران گژھُن ۔
غوطن گژھُن ۔

پَریشانٕۍ:- فِکر ۔ پَراکنٛدٕگی ۔ پریشان آسنٕچ حالتھ ۔

پَریشانٕۍ ہیٚنٛز:- فِکر ہیٚنٛز ۔ مٕشکہٕ دَگ ہیٚنٛز ۔

پَربتھ:- ن ۔ مۄل ۔ پَربت > س: پَروَتہٕ ۔ سرینگرس
منٛزاکھ بال یتھ ہارِ پربتھ تہٕ وَنان چھِ ۔ دَپان
چھِ اَتی نِسے کیا چھُ ہارِ بزار (شارِکا دیوِیہ) کنہِ
پھۄل ترٕ آوِتھ زَل دیو گولمُت ۔

پَربَتس آب کھالُن:- سبٹھاہ مُشکِل کأم اَنٛزراوٕنۍ ۔

پَربتھ پٔٹھہٕ پیوٚن:- ہنگہٕ منگہٕ کانٛہہ بوٚڈ مُصیبتھ
پیوٚن ۔ ییمہٕ تلہٕ موکلُن مُشکل گژھِ کُنہِ بَلایہِ تَل
دَباونہٕ یِن ۔

پرتجہ وول:- اکہٕ قٕسمٕچ ژورٕژ ۔

پَرتو:- ن ۔ مۄل ۔ پَرتو > ف: پَرتو ۔ م، پرِتاپ ۔۱۔ گاہ ۔
گاش ۔ پرٕژٕو ۔۲۔ آو آو ۔ ییٚنٛچ وومید ۔ مِ، تہنٛدِ
ینٛگ پَرتو ہیوٚ ہیوٚتُن پیوٚن ۔

پرتال:- م ۔ مۄل ۔ پَرتال > س: پَر+تا لہٕ ۔ سام ۔
سرٕگی ۔ حساب بیترِ وُچھنٕچ کأم ۔

پَرتال کرٕنۍ :- سام ہێنٛز ۔ سرٕ گی کرٕنۍ ۔

پَرتالی :- پَرتال کرن وول ۔ سرٕ کرن وول ۔

پَرتیتھ :- [ن ۔ مۆل: پَرتیتھ <س: پرتیتہِ ۔ ۱۔ پڑھ ۔ بۆزرۆسہٕ ۔ اعتبار ۔ ۲۔ یزتھ ۔ وِقار ۔

پَرچہ :- ن ۔ مۆل: پَرچ <ف: پرچہ ۔ ۱۔ کاکدٕ ٹھر ۔ کاکد ۔ خاصکٔرتھ یتھ کینٛہہ لیکھتھ آسہٕ ۔ ۲۔ کاکزرٕل ۔ ۳۔ سوالِک یا جوابِک کاکد (امتحانس منٛز) م ۔ حسابِک پرچہ اوس سخ ۔

پَرچہٕ چاک کرُن :- پُلسس منٛز کانٛسہِ خلاف شکایتھ درٕج کرٕنۍ ۔ پَرچہٕ ژٹُن ۔

پَرچہ دِین :- پُلسس منٛز مُقدمہٕ درٕج کرُن ۔

پَرچہٕ ژٹُن :- ل ۔ م کاکدورقس ٹرکرنہٕ ۔ ۱۔ پُلسس منٛز کانٛسہِ خلاف شِکایتھ درٕج کرٕنۍ ۔ پرچہٕ چاکھ کرُن ۔ ۲۔ کانٛسہِ خلاف ترٛتھ کاروائی کرٕنۍ یمہٕ ستۍ تس کُنہِ نِشہِ اتھہٕ چھلُن پیٚیہِ ۔

پَرچہٕ کھارُن ، کھالُن :- پرچہٕ ہیٚر واتناوُن ۔ ۲۔ آبپاشی محکمُک اکھ اصطلاحی لِفظ ، یتھ رقمس ہُربر کرُن یُس کانٛسہِ سرکارس کُن دیُن آسہٕ ۔

پَرچہٕ نۆیس :- ف: پرچہ + نۆیس ۔ ۱۔ ل ۔ م ۔ پَرچہٕ لیکھن وول ، خط بیترِ لیکھن وول ۔ ۲۔ مُنجر ۔ کھٹُتھ پاٹھۍ سرکارس کانٛہہ شیچھ لیکھتھ سوزن وول ۔ خبر رَسان ۔ ۳۔ پُلسہٕ تھانک مُنش ۔

پَرچہٕ والٕنۍ :- ترٕ والنہٕ ۔ رَند کھ والٕنۍ ۔ ۲۔ ژھوٚٹراونہٕ

باپتھ نالی لاگِنکس پلوس دامانس انٛد وَنٛدٕ ترٕ ژٹھ نٛز ۔ ۳۔ آبپاشی محکمُک اَکھ اِصطلاحی لِفظ ، یتھ رقمس کمی کرٕنۍ یُس کانٛسہِ سرکارس کُن تارُن آسہٕ ۔

پَرچُن :- ن ۔ مۆل ۔ پَرچُن <س: پَرشۆنٛگہٕ ۔ کنہِ واجبہ ہُنٛد سہٕ حصہٕ یُس سرٕ وَس منٛز ترٛ اوان چھہٕ ۔

پَرچوٗن :- [ن ۔ مۆل: پَرچوٗن <ہ: پرچوٗن <س: پرٛچوٗرنہٕ ۔] ہَنہِ ہَنہِ سودا کٔنُن ۔

پَرچوٗن فروش :- کریانہٕ وول یُس نہٕ تھوک کنان آسہٕ ۔

پَرچونٹھ :- ن ۔ مۆل ۔ پرچانٹ ؟ <سہٕ ڈوٗنۍ گولُر یتھ گوٗج منٛزے آسہٕ ۔

پَرخچہٕ :- م ۔ مۆل ۔ پَرخچ <اُردوٗ: پَرخچے ۔ پُرزٕ ۔ ٹُکرٕ ۔ تلِی مہٕ ۔ چھلہٕ ۔ ترٕ ۔

پَرخاش :- ن ۔ مۆل ، پَرخاش <ف: پَرخاش] ۔ بازخاس ۔ پرٛژھش ۔ پرٛژھہٕ گار ۔ بازپُرس ۔ بوٗج ۔

پرخاش تُلُن (کرُن) :- باز خاس تُلن ۔ پرٛژھہٕ گار کرٕنۍ ۔ بوٗج تُلُن ۔

پَرخاش ووتھُن :- کرٛ کھووتھنٕ ۔ بازخاس ووتھُن ۔

پرداخ (پَرداخت) :- [ن ۔ مۆل ۔ پَرداخ <ف: پَرداخت] پَروٗرِش ۔ رَچھُن ۔ پالُن ۔

پَردٕ :- ن ۔ مۆل ۔ پَرد <ف: پَردہ ۔ ۱۔ ٹھوٗر ۔ چکھ یا ییہٕ کانٛہہ چیز بیترٕ یُس دارِ دروازس ٹھوٗر کرنہٕ باپتھ الونٛد تراونہٕ ییہٕ ۔ ۲۔ ستر ۔ لوٗکہٕ نظرو ڈٕلتھ

(روزٕن)۔۳۔ وُرُن (عاَبس)۔۴۔ سو گیر ژادر یاپکو بیترٕ یُس نـا ٹکك کانٛہہ حِصہٕ ہاونہٕ وِزِ ژُلنہٕ تژاونہٕ یِوان چھُ۔۵۔ أنٛدری کَنٛز یُس ژمہِ ہُنٛد تاہ گُنہٕ بنٛدس بُتھ آسان چھُ۔ م، کنٛگ پَرٕدٕ۔۶۔ سُہ چیٖز (ژادر، پٹھ بیترٕ) ییٚتھ پٹھ لۄکن ہاونہٕ باپتھ کنیٖگ عکس ییٚہ تراونہٕ۔ م، فلمہِ ہُنٛد پَرٕدٕ، سکرین۔۷۔ سازٕک سُہ چیٖز یُس دَباونہٕ سٟتی سور چھِ نیران۔ م، ہارمونیمکی پَرٕدٕ۔ باجٕک سور۔ ۸۔ رُکاوٹھ۔ م، پَرٕدساری دۄر کرِ پانس تہٕ جانانس اَنٛدرٕ (مہجور)۔

پَرٕدپوٗشی (کرٕنی):۔۱۔ عاَبس وُرُن۔۲۔ کانٛسہِ پرٕد کرُن تہٕ تسنٛدس اَترِس أچھ ٹُونی۔ کتھ کھیٚنٛز۔

پرٕدتُلُن:۔۱۔ پرٕدٕ ہیٚوٚر رکھاوُن۔۲۔ ننٛون کرُن۔ ننٛی راوُن۔ سِرٕس فاش کرُن۔

پَرٕدتھوُن:۔ عاَبن بیترٕ وُرُن ژھٔنٛن۔ پَرٕدٕ پوٗشی کرٕنی۔

پرٕددار:۔ شَرم دار۔ حیاوٲژ۔

پرٕددأری:۔۱۔ ننٛبر نہٕ آسُن۔۲۔ پَرٕدپوٗشی۔

پرٕدرَچھُن:۔ (دُعا) شرم رٔچھنی۔ خَجل تہٕ خار گوٚژھنہٕ نِشہٕ بچاوُن۔ م، خودایا پَرٕدٕ رٔچھی زٕ بم۔

پرٕدروزُن:۔ پرٕدٕ پوٗشی گوٚژھنی۔ سِرٕس بیترٕ نہٕ فاش گوٚژھُن۔

پرٕدکرُن:۔ بُتھِ ٹھوٚر کرُن۔۲۔ بُتھس نوٗر دیُن۔

شرٕم کرٕنی۔ حیا کرُن۔

پرٕدٕ نشیٖن:۔ سمؤل۔ پَرٕدٕ نشیٖن <ف: پَردہ نشیٖن۔ سو زنانہٕ یوسہٕ پرٕدٕ آسہٕ کران۔ یوسہٕ پَرٕدس تل روزان آسہٕ۔ سِتٕر دار زنانہٕ۔

پرٕدووتھُن:۔۱۔ پرٕدٕ ہیٚوٚر کھسُن۔ کانٛہہ چیز ننٛون گژھُن۔ ننٛبر گژھُن۔ سِرُن فاش گژھُن۔۲۔ حیاووتھُن۔

پَردیٖس:۔ ن۔ مؤل۔ پَردیٖس <س: پَرٕ+ دیشہ۔ وۄپَر مُلک۔ پَر مُلک۔

پَردیٖسی:۔۱۔ وۄپُر مُلک، پَر مُلک۔۲۔ کٔشیرِ ہِنٛدِس أکِس اُردو افسانہٕ نگارٕ سُنٛد قلمی ناو۔ پۄرٕ ناو اوُسُس پرٕیم ناتھ سادھوٗ۔

پَرزُن:۔ ن۔ مؤل۔ پَرزَن <س: پَرَ+جَنہَ۔۱۔ خدمتگار۔ مۄہنیو۔ نوکر۔ م، اَلال خانن نہٕ کوج پَرزنن ہمز۔۲۔ (حقارتہٕ پٲٹھی) وٕستھ ذٲژہُنٛد۔

پَرزَن باپار:۔ نوکر باپار۔ نوکرٕ سنٛدی ہِوی کرتوت۔ مۄہنوی سُنٛد ہیوٚہ ورتاو۔ کمینہٕ ورتاو۔

پَرزَن باے:۔ مُہنوی سٕنز آشنٕز۔

پرزَن کٔتھ:۔۱۔ سُہ مُہنیوٗ یُس نہٕ أکی سے مالٕکس نِش ڈاڈ کٔرِتھ روزِ تہٕ بتہٕ سے پیٹھ آسہِ کام کران۔۲۔ (حقارتہٕ پٲٹھی) وٕستھ ذٲژہُنٛد۔ م۔ پرزَن کٔٹ۔

پَرزَن گی (پَرزٕناز):۔ خدمتگاری۔ مۄہنوی تون۔ دایہ تون۔

پَرزِ ناوُن (پژٕزِ ناوُن): –بد کڈُن ۔وَنہٕ کڈُن ۔

پَرژُن: –[ن ۔مؤل ۔پَرژَن<س: پَرچہٕ+ک ۔اُن]۔ وأقِف گژھُن ۔زانُن ۔اکھ أکِس ستؠ زان کرناوِنۍ۔

پَرکار: –ن ۔مؤل: پَرکار <ف: پَرکار (کاکذس یا بیٚیہِ کُنہِ پیٹھ) گول تژ اوٕنٛک ،دأیِر بناوُنٕک یامینہِ نٕک اکھ دُزؤنٛگ اوزار ۔اتھ چھُ أکِس زنٛگہِ پینسل بیترِ بنٛدِ یوان کرنہٕ ییٚمہِ ستؠ آر یا گول چھُ بناونہٕ یِوان۔

پَرکہِ: –مؤل ۔پَرک<س: پَرٕت+ک ۔کہِ ۔م، راتٕک، راتکہِ ،پَرتٕک ،ت ،چھُ اژان ،ک ،حرفس منٛز تہٕ بنان ک ۔م پیٚتؠ+کیا=بیٚ کیا ۔پَرُس ۔پٔتمہِ وُری یہٕ۔

پَرکُل: –ن ۔مؤل ۔پَرکُل<س: پَر+ک ۔کُل ؟ کُلس کھوٚتمُت کُل ۔سُہ کُل یُس بیٚیِس کُلس پیٹھ کھوٚتمُت یا کُلی دَدرِ منٛزٕ کھوٚتمُت آسہِ۔

پَرکول: –ن ۔مؤل: پرکال < ؟ (مُسلِچ، کپرِ چ بیترِ) زٕ پٹھ رہل یاتر۔

پرکالۍ کرِنۍ: –تٕر کرنہِ ۔تلی مہ کرنہِ۔

پرکالۍ وٕسنۍ: –ربلہٕ ووتھنہِ ۔تٕر وسنہِ۔

پرکھاو: –ن ۔مؤل ۔پَرکھاو<س: پرٕیکشا ۔م ،ہ: پَرکھ] ا ۔سرِگی ۔۲ ۔اِزمأیِش۔

پَرکھاوُن: –کاہ دیُن ۔کھوٚچرٕ وُچھُن ۔مول کرُن۔ اَزماوُن ۔(مول بیترٕ سرِکرُن ۔کھوٚچہٕ کھارُن)۔

پَرکھأے: –سرِگی ۔سرِکھرِ ۔اِزمأیِش ۔۲ ۔وُچھُن زِ کُس کتھن چھُ تہٕ کیاچھُ ۔وُچھُن زِکُس کوتاہ لوِ ۔شاہ ووندٕ ہیوٚن۔

پَرگ: –ن ۔مؤل ۔پَرگ <س: پَرگا؟ ۔زُمینہِ ڈؤرِس بٹھہِ تلٕ کوٚ ڈُمت دَرِیتھ بوٚنمس ڈؤرِس کُن آب سرٕیوٚنہٕ ۔پیرِ گنٛڈ ۔۲ ۔یَن ۔یین ۔لوٕکٹ آبہٕ جوے۔

پرگنہٕ: –ن ۔مؤل ۔پَرگَن <س: پرٕگنہ ۔پُرگنہَ ۔ا ۔(پرٕانہِ زمانہٕ) اِنتظأمی علاقہٕ یتھ منٛز وارِیاہ گام آسان أسی ۔۲ ۔بوٚڈ علاقہٕ۔

پرگالہٕ: –<ف: پَرکار] پَرکار ۔کھارٕسُند اکھ سامانہٕ ییٚمہِ ستؠ کانٛہہ چیز گول چھُ بناونہٕ یِوان۔

پرگوٚنڈ: –پلِنہِ کِس گنٛڈِس تلہِ کنہِ بیا کھموٚٹ پلو۔

پرمِٹھ: –ن ۔مؤل ۔پَرمٹ<انگ: پرٕمِٹ (Permit) اِجازتھ نامہٕ۔

پرماتما: –ن ۔مؤل ۔پَرماتما<س: پَرماتما ۔دَے ۔پرمیشور ۔بگوان ۔خودا ے۔

پَرمارتھ: –ن ۔مؤل ۔پرمارتھ<س: پَرمارتھ ۔ا ۔(تھدِ تھوٚد) پزر ۔حقیقتھ ۔۲ ۔تھدِ تھوٚد گیان ۔دَیہ ستٕزٕ زان۔

پَرمانٛد: –ن ۔مؤل ۔پَرمانٛد <س: پَرمانٛد ۔ا ۔تھدِ تھوٚد آنٛند ۔اِنتہأیی سوٚرؤر ۔روٗحأنی مسرتھ۔

۲۔ دَیہِ سُنْد اکھ ناو۔ ۳۔ اَکھ موشوٗر کاشُر گونماتھ یَس بِڑ اَتی نَندِ رام ناواوس۔

پَر مانہِ :۔ ن ۔ موٗل ۔ پَر مان > س: پَر مانہ: مُ، ف: پیمانہ] تولنُک وٹہِ ۔

پَر ماٗنژھُن :۔ ن ۔ موٗل ۔ پَر ماٗنژھُن > ک ۔ پَرِ + ماٗنژھ ۔ (ماٗنژھ = انسان) > س: پَر + مانُشیہٖ] نیترِ پتہِ گُٹھ دِنچ رٕتھ۔

پَر ماٗنژھُن بوگ :۔ یہِ کیٛنژھا پَر ماٗنژھنس پتھ ہوورِ طرفہِ تران چھُ۔

پرمیشَر (پرمیشور):۔ ن ۔ موٗل ۔ پَرمیشور > س: پَرمیشورہ ۔ دَے ۔ پَر ماتما ۔ بگوان ۔ خوداے ۔ قاٰدرِ مُطلق۔

پَرمیشوری :۔ بڑِ بڑ دیوی۔

پَر موٗزُن :۔ ن ۔ موٗل ۔ پَرموٗز > س: پَرِ + مارجن ۔ ہوٚنہِ بیترِ پتہِ ہوٚنچہ جایہِ لوٗن کرُن تہِ پتھ گُن رۄٚ دمُت سوٗرتہِ پوٚش بیترِ کولہِ یا گلی موٗلس تل ترٛاوُنی ۔ مِ ، وَٹُھ پَرموٗزُن۔

پَر نالہِ :۔ ن ۔ موٗل ۔ پَرنال > اُ: پَرنالا > س: پرٛنال ۔ سونالی یا نورِ پاٗرِ بَدرَوس یاوٗتھس بیترِ وَتھ لگان چھے۔

پَر نہِ :۔ ن ۔ موٗل ۔ پَرن ۔ زیوٗٹھ گوٹہِ یتھ پیٹھ وونہِ خاطرِ پَن چھُ آسان وٗلتھ۔

پَرور دِگار :۔ ن ۔ موٗل ۔ پَرور دِگار > ف: پَرور دِگار ۔ یا پَرور دگار ۔ رَچھن وول ۔ ریزق واتناوَن وول ۔ خوداے ۔ بگوان ۔ دَے اپشر۔

پَرورِد :۔ ن/م ۔ موٗل ۔ پَرورد > ف: پرورده ۔ ا۔ رۄٚچھمُت ۔ پولمُت ۔ ۲۔ پھاٗنٛپھلو ومُت۔

پَروا (پَرواے) :۔ ن ۔ موٗل ۔ پَرواے ۔ > ف: پَروا] پرواے ۔ گَل ۔ فِکر ۔ خیال۔

پَرواے برُن ، پرواے کرُن :۔ کُنٛہ فِکر تھوٗنی ۔ کُنہِ کتھہِ بیترِ پیٹھ احتیاطہِ سان پکُن ۔

پَرواز :۔ ن ۔ موٗل ۔ پَرواز > ف: پَرواز ۔ وُپھ ۔ وُڈو۔

پَروانہِ :۔ ن ۔ موٗل ۔ پَروان ۔ > ف: پروانہ ۔ مُ س: پرٛ مانہ ۔ ا۔ حُکم نامہِ ۔ حُکم ۔ اِجازتھ نامہِ ۔ ۲۔ (شاعری منٛز) پنہِ پوٚپُر ۔ (وَرگہِ) گتھ کرن وول ۔ عاشق ۔

پَروٗرِش (کرٕنی) :۔ م ۔ موٗل ۔ پَروٗرِش ۔ > ف: پَرورش ۔ پالُن پیترُن ۔ بڈرُن ۔ پھاٗنٛپھلاوُن ۔ رَچھُن۔

پَروِ :۔ ن ۔ موٗل ۔ پَرو ؟ > ۔ ٹاکِ شکلہِ اَکھ لوکُٹ بانہِ۔

پَروَن پوٗنی شرٛ پُن :۔ ضایہِ گژھُن ۔ رَتھہِ نہِ کھسُن ۔

پَرہیز :۔ ن ۔ موٗل ۔ پَرہیز > ف: پَرہیز] ۔ یہِ دیہِ تی کھیوٗن ۔ ییمہِ ستی بیمار پیٛزِ تہِ نہِ کرُن ۔ آم ڈام نہِ کرُن ۔

پَرہیزس آسُن :۔ ا ۔ سَکرے کرُن ۔ کھنبس چنبس منٛز نہِ آم ڈام کرُن ۔ ۲ ۔ پتھ روزُن ۔ احتیاط کرُن ۔

پَرہیز دار :۔ (بیمارس) دیہِ وُن (کھبن بیترِ)

پَرہیز کرُن :- وُچھو ''پَرہیزَس آسُن''۔

پرہیز گار :- سمٔو ل۔ پرہیز < ف: پرہیز گار۔ دہندار۔ متقی۔ نِماز گُذار۔ پارسا۔

پرہیز گآری :- دہند اری۔ تقوا۔ پارسائی۔

پرہیز لد :- یُس پرہیزَس پیٹھ آسہِ۔ یُس نہٕ اوٗل سوٗل ہیکہِ کھٮ۪تھ۔

پَریُٚن :- ن۔ مٔو ل۔ پَرن < س: پَرِ پوَنہٕ۔ چھانٛنۍ (اوٹ بیترِ چھانہٕ باپتھ)۔

پَرنِنۍ زٔدی گرٛژھنۍ :- پَرنِکۍ پاٹھۍ زٔدی گرٛژھنۍ۔ (وَرگہٕ) سبٹھا مُصیبتھ وُچھِتۍ آسنۍ۔

پَرنۍ ژٔر :- کُنہٕ چیزَس بیترٕ زٔدی گاٚمتۍ آسنۍ۔ پرٛیُٚن ہیُٛوٗ ہ گوٚمُت آسُن۔ (اُتھرِ بیترٕ ستۍ) دوتہٕ دوتہٕ گوٚمُت آسُن۔

پَرنۍ چھان :- ا۔ پَری نہٕ ستۍ چھانُن۔ ۲۔ پَری نہٕ کوٚڈمُت یا زٲوِیُل چھونمُت۔ (کانٛہہ چیز)۔ پَرنۍ چھانٛنۍ (لگِنۍ، لائنۍ۔ سبٹھاہ نیک رٕود (پیوٚن)۔

پریُٚن گرٛژھُن :- دوگھو بیترٕ ستۍ کاژھ گرٛژھُن۔ فِکرو ستۍ گٔدی تہٕ زٔدی گرٛژھنۍ۔

پرٛبنٛد :- [ن۔ مٔو ل۔ پرٛبنٛد < س: پرٛبنٛدھ۔ اِنتظار۔ بوٚندبَس۔

پرٛباتھ :- [ن۔ مٔو ل۔ پرٛبات < س: پرٛبھات۔ گاش پھولنُک وَق۔ صُبح۔

پرٛباتَن، پرٛبأتی :- گاش پھولہٕ وُن۔

پرٛباکرہیُٛوٗ ہ :- سمٔو ل۔ پرٛباکر < س: پرٛبھاکر۔ ڈٕلی ترٛوو۔

پرٛباو :- [ن۔ مٔو ل۔ پرٛباو < س: پرٛبھاو]۔ اَثر۔

پرٛبوٗ (پرٛبھوٗ) :- [ن۔ مٔو ل۔ پرٛبوٗ < س: پرٛبُھ]۔ خودا۔ دَے۔ مأ لِکھ۔

پرٛبود :- [ن۔ مٔو ل۔ پرٛبود < س: پرٛبُدھ] زانن وول۔ گاٹل۔

پرٛپنٛژھ :- <: س پرٛپنٛچہ] جھارٕ۔ مایازال۔

پرٛتِگھ (پرٛتھکھ) :- ن۔ مٔو ل۔ پرٛتگ < س: پرٛتھک اَلگ کڈُن۔ چھٕہہ دیُٚن۔ أزل۔ لاوأرث۔ (کرُن)۔

پرٛتِگھ دیُٚن :- اَلگ کرُن۔ چھٕہہ دیُٚن۔ أزل کرُن۔

پرٛتِگھ زَد، پرٛتِکہٕ لد :- پرٛتِکہٕ لد۔ یُس پرٛتِگھ آسِکھ دِیُتمُت۔ یُس أزل آسہِ گوٚمُت یا کوٚرمُت۔

پرٛتِگھ لگُن :- کانٛسہِ چھٕہہ لگُن۔ کانٛہہ الگ یا بیوٚن کڈنہٕ یُن۔ أزل گرٛژھُن۔

پرٛتِگھ نامہٕ :- پرٛتِگھ دِنُک دُستاویز۔ پرٛتِگھ چیرِی۔ پرٛتِگھ وُٹھُر۔

پرٛتاپھ :- ن۔ مٔو ل۔ پرٛتاپ < س: پرٛتاپہ۔ تیز۔ گاہ۔ بَجر۔ شوٗب، شان۔

پرٛتِگیا :- م۔ مٔو ل۔ پرٛتِگیا < س: پرٛتِجنا۔ ا۔ (کُنہِ کامہ پیٹھ گنٛڈمٕژ) گل۔ پوختہٕ پَرادٕ۔ وزتھ۔ ۲۔ وادٕ۔

پرٛتِما :- م۔ مٔو ل۔ پرٛتِما < س: پرٛتِما۔ موٗرتی۔ خاصکرِتھ سو موٗرتی یوسہٕ سونس روپس یا ترٛامس پیٹھ

بناونہٕ ییہ۔ پۆز ییٚس کرنہٕ یا رچھہِ ہنٛدی پاٹھی
نالی ییہ تڑ اونہٕ۔

پڑتہِ ہَتھ:-ن۔مؤل۔پڑتہِ ہَت <س:پڑتہِ ہتہ۔
بدنام۔یَس سأری تھوکہٕ آسن ژھنان۔یَس
نہٕ پانَس نِش کانٛہہ بیہنہٕ دِیہ۔تھوکن لایق۔

پڑتہِ ہَتھ گرٛٹھُن:-بدنام گرٛٹھُن۔تھوکن لایق
گرٛٹھُن۔کانٛسہِ نِش بِہُن لایق نہٕ روزُن۔

پڑتنکھ:- <س:پڑتنکشہ۔ٹاکارٕ۔نۆن۔پڑۆ کھٹ۔
بڑۆٹھہٕ کنہِ۔

پڑتھ¹:-ن۔مؤل۔پڑتھ <س:؟پڑہَتہ۔ژٕنڈ۔ٹاس
(لوریا کچِک بیترِ)۔

پڑتھ²:- <س:پڑتہِ۔(بڑۆنہہ لۆگ) مِ، پڑتھ کانٛہہ۔
پڑتھ کانٛسہِ۔پڑتھ ساتہٕ۔پڑتھ رنٛگہٕ۔

پڑتھ اَکھا:-اکھ اکھ۔سأری۔کانٛہہ مُچھہِ تڑ اونے۔
یُس بہٕ سے۔

پڑتھ اَکِس:-یَس بہٕ تَس۔پڑتھ کانٛسہِ۔ساری نے
اَکِس اَکِس۔

پڑتھا:-[ن۔مؤل۔پڑتھا <س:پڑتھا۔رِواج۔رٟتھ۔
رٕسم۔

پڑتھُن:-ن۔مؤل۔پڑتھ <س:پڑتھنہ۔پڑتھ۔نۆن۔
ناوِیرُن۔مشہور گرٛٹھُن۔

پڑتھہِ وُن:-ا۔نۆن نیرُون۔نبر نیرُون۔پھٹہٕ وُن۔
(خاصکرِتھ زمینہِ منٛز کنہِ چیزُک) ۲۔بڑوُن۔

(شُر بیترِ) پھاٗپھلوُن۔ووتھوُن۔

پڑدان:-ن۔مؤل۔پڑدان <س:پڑدھان۔ا۔زیٹھ۔
ساری نے پیٹھہٕ کنیُگ۔ساری نے کھٕسِتھ۔
صدٕر۔۲۔یتھ اَہمیتھ آسہِ۔یوسہٕ گوڈنیُچ کتھ
آسہِ۔مِ، پڑدان کتھ چھےٚ یہ زِیَس یہ تگہِ نہٕ تس
پزنہٕ تتھ منٛز زنٛگ ژٕھنٛنۍ۔

پڑزا (پٔرز):-ن۔مؤل۔پڑزا <س:پڑجا۔رٟتھ۔
رِعایا۔لۆکھ یمن پیٹھ راز حۆکومتھ آسہِ کران۔

پڑزاپَتھ:-ن۔مؤل۔پڑزاپت <س:پڑجاپَتہِ۔ا۔
بڑہماہَن بناوی یمی تِم زِٹھی یمن نشہِ زٕنتی لۆکھ
وو پدییہ۔۲۔بڑہما۔خالِق۔

پڑزلُن:-ن۔مؤل۔پڑزَل <س:پڑجولنہ۔چمکُن۔
گاہ تڑاوُن۔نپہٕ نپہٕ کرُن۔زٕژٕ تڑاونہِ۔

پڑزلاوُن:-چمکاوُن۔نأپہِ ناوُن۔گاہ تڑاوناوُن۔
زٕژٕ تڑاوناوُن۔نپہٕ نپہٕ کرٕناوُن۔

پڑزلہٕوُن:-نأپہِ وُن۔گاہ تڑاوُن۔

پڑژَر:-ن۔مؤل۔پڑژَر (س:پڑچر۔ا۔بانٛگ
گٔہنٛگ یا پلوُک بیترِ) اِستیمال۔۲۔رِواج۔

پڑژرس اَنُن (تھوُن):-اِستیمال کرُن۔ورتاوس
منٛز اَنُن۔

پڑژرس لَگُن:-ورتنہٕ یُن۔۲۔آژھنہٕ یُن۔

پڑژِلتھ:-[مؤل:پڑژِلت <س:پڑچلت] یُس
چالو آسہِ۔یُس، پڑژرس منٛز آسہِ۔یمیُک

ربواج آسہٕ۔

پرٛژنٛڈ:۔ن۔مؤل۔پرٛژنٛڈ > س:پرٛچنٛڈ۔ا۔سخ تیز۔ تاو۔تاپہٕ ژنٛڈ۔۲۔کُنیُک سخ زور۔(بلایہٕ بیترِ ہُنٛد)۔

پرٛژار:۔ن۔مؤل۔پرٛژار > س:پرٛچار۔ا۔ورتاو۔ ۲۔(کُنہِ کتھِ ہُنٛد عامَس منٛز) پھاٗلاو۔ پرٛچار۔تبلیغ۔پرٛوپگنٛڈا۔مذہب بیترِ لۄکن اَندر پھاٗلاونٕچ کاٗم۔

پرٛژارَ کھ:۔(پرٛچارَ کھ)۔پرٛژار کرن وول۔ مذہب بیترِ لۄکن اَندر پھاٗلاوَن وول۔تبلیغ کرن وول۔

پرٛژار کرُن:۔(کاٗنٛہہ کتھ) لۄکن تام واتناوٕنۍ۔

پرٛژھ:۔م۔مؤل۔پرٛژَھ > س:پرٛچھ ?=سوال کرُن] اکہٕ قسمُک گنٛدُن ٹٛھ ییمیُک جواب یا مطلب ژھانڈُن مُشکِل آسہٕ،م،اَڈگز مانٛز ڈوڈگز پۄژ (تہٕ گوسرَن تہٕ پنہٕ داو)۔

پرٛژھ ترٛاوٕنۍ:۔سیدی پاٗٹھی فِکرِ ترٕنۍ لایق کتھ نہٕ کرِتھ ؤلتھ کتھ وٕنۍ۔گنٛڈن باٗتھ ژھنٛن۔

پرٛس:۔ن۔مؤل۔پرٛس > انگ.پرٛس۔(Press) ا۔چھاپ خانہٕ۔چھاپٕچ مشین۔۲۔اَخبار۔ ۳۔کُنٛدی۔استری۔لوہہٕ۔

پرٛسَن (پرٛسَنٛد):۔سمؤل۔پرٛسَن > س:پرٛسَنہٕ۔خوش۔

پرٛسَن تھوٗن:۔خوش تھوٗن۔تسلا کرُن۔رٲزٕوُن۔

پرٛسن گرٛھُن:۔ٹوٹھُن۔

پرٛسنٛگ:۔ن۔مؤل۔پرٛسنٛگ > س:پرٛسنٛگہٕ۔یوسہٕ کتھ وہٕژھناونہٕ آسہٕ یوان۔یتھ پیٹھ بحث آسہٕ چلان۔(کُنہِ کتھِ ہُنٛد) حوالہٕ۔

پرٛسنٛگ تُلُن:۔کاٗنٛہہ کتھ تُلنۍ۔کُنہِ کتھِ بیترِ وکھنٕ کرٕنۍ۔

پرٛسنٛگ وۄتھُن:۔کاٗنٛہہ کتھ وۄتھنۍ۔کُنہِ کتھِ پیٹھ بحث وۄتھُن۔

پرٛساد:۔ن۔مؤل۔پرٛساد > س:پرٛساد۔نؤید۔تبرُک۔

پرٛسُن:۔سمؤل۔پرٛسُن > س:پرٛسونہ] پپن دیُن۔ (کاٗنٛسہٕ) شُرزیُون۔

پرٛسہٕ وٕنۍ:۔سوزنانہٕ یَس وُنہِ تہٕ پپن دِژ واٗنٛس آسہٕ۔

پرٛشن (کرُن):۔ن۔مؤل۔پرٛشن > س:پرٛشنہ۔ ا۔کاٗنٛسہٕ جوتشس،اتھہٕ وُچھن واٗلِس یا رملہٕ واٗلِس آینٛدہٕ حالاتن مُتلق پرٛژھُن۔۲۔آینٛدہٕ حالاتن مُتلِق پیش گویی کرٕنۍ۔

پرٛگٹھ (پرٛوٗگھٹ):۔ن۔مؤل۔پرٛگٹ > س:پرٛگٹہ] نۆن۔ٹاکارٕ۔صاف نظرِ یِوُن۔

پرٛگٹاوُن:۔نۆن کڈُن۔نظرِ تل صاف پاٗٹھی اَنُن۔ تیُتھ بناوُن۔یتھ ساری وُچھتھ ہیکَن۔

پرٛگٹُن:۔ا۔نۆن نیرُن۔ٹاکارٕ لبنہٕ یُن۔نظرِ تل صاف یُن۔ظاہر سپدُن۔۲۔پۆزنیرُن۔ برابریُن۔خاصکرِتھ کاٗنٛسہٕ ہنٛز کتھ یا خاب

بیترِ ۔ مِ،تس پڑکھٹوٚبہِ سُند شاپھ، زانہہ کآلٕ چھُسوٚپُن تہِ پڑکھتان ۔

پڑ کاش :- [ن ۔ موٗل ۔ < س: پرکاشہ] گاش پڑاگاش ۔

پڑ کاشستھان :- ن ۔ موٗل ۔ پڑ کاشستھان < : پڑکاشستھانہ ۔ نوٗرُک آگر ۔ (لل دید) ۔

پڑ گرٕ اژُن :- کُنہِ کتھہِ ہنٛزٕ شکل گنڈٕنی ۔ وولہٕ دولہٕ کتھہٕ کرنہٕ ۔ مغزنہٕ ڈنجہِ روزٕنی ۔ مِ، جن چھُس پڑگرٕژامُت ۔

پڑکٹِکل :- ن ۔ موٗل ۔ پڑکٹِکل < انگ : س (Practical)
ا ۔ عملی تجربہٕ یا کأم ۔ یوسہٕ کأم اتھہٕ تلہٕ نیرِ ۔
۲ ۔ (سائنسک) تجربہٕ ۔

پڑ کرتھ :- م ۔ موٗل ۔ پڑکرتھ < س: پڑکرتہَ ۔ ا ۔ مزاز ۔ طبیعتھ ۔ سوبھاو خصلتھ ۔ مِ، لولکہِ نارٕ ستیٖ وأنج بُزم ۔ پڑکرتھ ہنٛزٕ م پوٚنہٕ ستیٖ (لل دید) ۔ ۲ ۔ مادٕ یتھ دُنی یِہکی چیز بنان چھِ ۔ مِ، سأری چیز چھِ پڑکرٕ ژمنٛزٕ ے وو پدان ۔ ۳ ۔ کاینا تھ ۔

پڑ کرم :- ن ۔ موٗل ۔ پڑکرم < س: پڑکرما ۔ أندٕ ی أندٕ ی پھیرُن ۔ پریٚد کھٔسن ۔ طواف ۔ خاصکر تھ کُنہِ تیرتھس یا اَستانس بیترِ ۔

پڑ گو :- [ن ۔ موٗل ۔ پڑگو < س: ؟] تگأری (اَکھ علاقأئی لفظ) ۔

پڑ لے :- م ۔ موٗل ۔ پڑلے < س: پڑلیہ ۔ قیامتھ ۔ سأری زگتُک ناش ۔ سأری ہے سوٚم سوٚتُر ۔ تبأہی ۔

پڑ لے گرٕ ھُن :- وُچھان وُچھان سأری ہے سوٚم سوٚتُر گرٕ ھُن ۔ قیامتھ گرٕ ھنی ۔ وُچھان وچھان کانٛہہ خاکس لارُن ۔ پھٔش یُن ۔ کانٛہہ بوٚڈ مُصیبتھ یُن ۔

پڑ لیہِ کال :- سو گریٚیلہِ سأری ہے سوٚم سوٚتُر گرٕ ھہِ ۔ قیامژ وِزِ ۔ دُنیا ختم گرٕ ھنُک وَق ۔

پڑ مان :- ن ۔ موٗل ۔ پڑمان < س: پڑمانہ ۔ ا ۔ ثبوٗتھ ۔ کینٛہہ ثابتھ کرنٕچ دٔلیل ۔ ۲ ۔ سو کتھ یُمہِ موٗجوٗب کینٛہہ کرُن پزِ ۔ کانٛہہ مأنٛز ہرٕ کتھ ۔ سو کتھ یوسہٕ مأنٛز پییہٕ ۔

پڑنَو :- ن ۔ موٗل ۔ پڑنو < س: پڑنو ۔ اوم ۔ اوم کار ۔ وومکار ۔ ہینٛدٕ ہن ہُند پوٚیتر اَچھُر ۔

پڑ نَے :- ن ۔ موٗل ۔ پڑنَے < س: پڑنیہ ۔ ا ۔ نرمی حٔلیمی شرافتھ ۔ زأری ۔ وِنَے ۔ ۲ ۔ پڑیم ۔ مایہ موٚحبتھ ۔

پڑ نام :- ن ۔ موٗل ۔ پڑنام < س: پڑنامہ ۔ نمسکار ۔ پَرن پیوٚن ۔ گُلی گنڈٕنی ۔ بنٛدٕ گی ۔

پڑ نألی :- [م ۔ موٗل ۔ پڑنألی < س: پڑنالی] ئدرٕ پیٖچ سو نألی یُمہِ منٛزٕ پٔزایہِ ہُند پوٗنی بوٗن پیوان چھُ ۔

پڑنُن :- ن ۔ موٗل ۔ پڑن < س: پانڈُ ۔ سفید گرٕ ھُن ۔ کرٕ ہینٛز ژلُن ۔ صاف گرٕ ھُن (کانٛہہ چیز بیترِ چھٔلِتھ) ۔

پڑ نگ :- ن ۔ موٗل ۔ پڑنگ < س: پَرینکہ ۔ پلنگ ۔ اکھ تھدِ قسمُچ چار پایہ ۔ شأہی چوٚکی یا تخت ۔

پڑواد:—ن۔مؤل۔پڑواد<س:پڑ+واد۔ہگھ۔کڑکھ۔
اعلان۔
پڑواد کرُن:—ہگھ دِنی۔کڑکھ دِنی۔اعلان کرُن۔
ساری نِے بوزُن وَنُن۔
پَرواہ:—ن۔مؤل۔پَرواہ<س:پَرواہہ۔ا۔چلہٕ وُن،
پکہٕ وُن(اَنہٕ کنہٕ بیترِ)۔۲۔ٕگتھ۔آبک وٕہُن۔
آبک تیز وَسُن۔
پڑٕو:—م۔مؤل۔پڑو<س:پڑبھا۔ا۔تاپہٕ زٕژ۔صُچ
تاپہٕ زٕژ۔۲۔کُنیگ نأپُن۔(گُنج)چمکھ۔
تیُتھ تیز گاش ییمہٕ ستؠ أچھن ٹکرٕ ین۔
پڑٕولگنہٕ:—تیز گاشہٕ ستؠ أچھن ٹکرٕیُن۔بُتھہٕ تیز گاش
آسنہٕ کِنیٕ أچھن اَنہٕ گوٚٹ ہیؤٕ ہ گرٕ ھُن۔
پڑٕو وٕتھنہٕ:—زٕ ژٕ نیرنہٕ۔نپہٕ نپہٕ کرُن۔سَخ پڑ زلُن۔
چمکھ نیرٕنی۔
پڑٕو ینہٕ،پڑٕولگنہٕ:—تیز گاشہٕ ستؠ أچھن ٹکرٕ لگنی۔
پڑورَتھ:—م۔مؤل۔پڑورَت<س:پڑورِتہ۔ا۔تڑاے
(طمی پیچ)۔پوٚ۔۲۔دُنی یا بساُوِتھ تہٕ دَے سَرُن۔
عُقبا سَرُن۔۳۔چال چَلن۔دُنیٔاوی کاربار۔
سمسارُک وِیوٗہار۔دُنیٔاوی کامبن کُن لگن۔م،
نِژوٗنہٕ وُٗزٕ ژحرکُٹہٕ نشہٕ ژھبن گویَن گوپڑورٕ ژپڑٕژ
موکلِتھ یِتھ سُمرٕ ژ کالس اکھ ھبن گومَن گوہتھ مَن
موہن ناتھ(کرشن راز دان)۔
پڑے:—م۔مؤل۔پڑے<س:پڑیتہٕ۔پڑیم۔ماے،

موحبتھ،روٗژ۔شوق۔
پڑے إٓسنہٕ:—ا۔ماے إٓسنہٕ۔موٚحبتھ آسُن۔
پڑیم آسُن۔۲۔گُنج روٗژ إٓسنہٕ۔کانٛہہ چیز خوش
یُن۔پسند آسُن۔
پڑے تھوٕنی:—ماے تھوٕنی۔پڑیم تھوُن۔لول ورتاوُن۔
پڑے گرٕ ھٕنی:—پڑیم گرٕ ھُن۔موٚحبتھ گرٕ ھُن۔
پڑیز:—ن۔مؤل۔پڑیز<انگ:پڑیز۔(Prize)۔
ینامہٕ۔
پڑیم مِنسٹر:—ن۔مؤل۔پڑیم مِنسٹر<انگ:پڑیم
مِنسٹر (Prime minister)وُزیرِ اعظم۔
زیٹھ تہٕ ساری نِے تھوٚدوُزیر۔مہامنٛتری۔
پڑے ویٹ،پڑیوٚٹھ:—<انگ:پرائیویٹ۔
(Private)۔ذأتی۔خاص پٔنُن۔سرکأری نہٕ۔
پڑاپتھ:—م۔مؤل۔پڑاپت<س:پڑاپتہٕ۔ا۔پڑکرتھ۔
مزاز۔یہٕ ہیتھ آمُت یا زامُت آسہٕ۔منٛج تڑاے۔
پڑورتھ۔مِ،تَس گرٕ ھہٕ رٕژ پڑاپتھ پینٛز۔
۲۔لاب۔یہٕ اتھہٕ لگہٕ۔یہٕ ولتہٕ۔یہٕ میلہٕ۔
پڑاتا کال:—ن۔مؤل۔پڑاتا کال<س:پڑاتہ کالہ۔
صُبح۔گاش۔پھولنگ ساتھ۔صُبحُک وَق۔سُلی۔
پڑاتھ،پڑاتھ پڑاتھ:—ن۔مؤل۔پڑات<س:؟
پڑاش۔بگھ بگھ۔ٹرٹر۔کتھہٕ بکواس۔تمہٕ کتھہٕ
یمن نہٕ سادے آسہٕ۔پرٕ پر۔
پڑاتھ پڑاتھ لگُن:—بگھ بگھ لگُن۔کتھہٕ بکواس

شۆررٕ گژھُن ۔

پڑاٹُن :- مۆل ۔ پڑاٹ < س: پاٹنم ۔ ۱۔ مژرُن، کھٔنتھ یا پھُٹرِتھ مژرُن ۔ ۲۔ مۆلہٕ کڈُن ۔

پڑارُن :- مۆل ۔ پڑار < س: پڑارتھنم ۔ اِنتظار کرُن ۔ کانٛسہِ سمکھنہٕ خاطرٕ ٹھٔہرُن ۔ کانٛسہِ ہٕنز یِنہٕ چہِ شیہِ کَل روزٕنۍ ۔

پڑارِوُن :- یُس پڑاران آسہِ ۔ یُس گُنہٕ باپتھ ٹھٔہر یومُت آسہِ ۔ یُس کانٛسہِ اِنتظار آسہِ کران ۔

پڑاتھنا :- [م ۔ مۆل ۔ پڑارتھنا < س: پڑارتھنا ۔ دُعا ۔ عرض ۔

پڑاژَل :- مۆل ۔ پڑاژل < س: پڑاننتہَ + ک ۔ اَل < س: پالہ ۔ یَس بَچہِ ۔ بَچہ پڑاژ آسَن ۔ یَس بدصوٗرتھ پڑاژ آسَن ۔ یَس وُٹھن ہنٛدی اَند بے شۆب آسَن ۔

پڑاژھ :- م ۔ مۆل ۔ پڑاژ < س: پڑانت ۔ ۱۔ اُسٕک کوٗنٛج ۔ سو جاے یتِھتھ ہیٚری مٮ۪ن تہٕ بۆنۍ مٮ۪ن وُٹھن ہنٛدی اَند میلان چھِ ۔ ۲۔ وُٹھتھ کوٗن ۔ مۆرنہٕ آمُت اَند (گُنہِ وَرَقُک یا وَتنُک بیترٕ) ۔

پڑاژَن دود لۆر آسُن :- لوکٹُے آسُن ۔ بالغ نہٕ گوٗمُت آسُن ۔ عقل نہٕ آمٕژ آسٕنۍ ۔ یہِ چھُ یوان ہٕزلہٕ پاٹھۍ تہٕ وننہٕ ۔

پڑاژ ژَٹنہٕ :- اَسَن ہنٛدی کوٗن ژٕٹھتھ نیِ ۔ ۲۔ کتھ نہٕ کرنہٕ دِنۍ ۔ کتھ کران کران سٕبٹھاہ پھرِ منٛز وۆتھُن ۔ مِ ۔ سُہ چھا گتھ دِوان کرنہٕ سُہ چھُ پڑاژ ژٕٹان ۔ ۳۔ اَسہِ منٛزٕ نیُن (کھٔنہٕ چیٖز) ۔ یہِ چھُ شرارتہٕ کنۍ وَننہٕ یِوان ۔ مِ، شُری چھا کینٛہہ کھٔنہٕ دِوان یم چھِ پڑاژ ژٕٹان ۔

پڑاژ واہرنہٕ :- ۱۔ سورُے اَس مژراوُن ۔ ۲۔ اَسان اَسان پھژراتھ وَننۍ ۔ اَسہِ وِنہٕ چانٹھہِ فطارتھ وَننۍ ۔ ۳۔ طمع کرُن، لالچ کرُن ۔

پڑاژ یِنہٕ :- پڑاژَن نشہِ پٔنہٕ گژھنہِ ۔ پڑاژَن دود کرُن ۔

پڑاژھ ہینٛز :- وَٹنہٕ آمُت اَند یا مۆرنہٕ آمُت کوٗنٛج ژٕٹُن (کتابہِ بیترٕ ہٕنٛد) گیرس گُنہِ اَندِ یا طرفہٕ کوٗس کاسُن ۔

پڑاس :- ن ۔ مۆل ۔ پڑاس < س: پڑاسہَ ۔ ۱۔ پڑٕ گہِ منٛز ژٕٹھتھ یمہٕ روپیہ کورِ مائلس واپس سوزنہٕ چھےٚ یِوان ۔ ۲۔ گُنہِ واتمتہِ رَقمہٕ پیٹھہٕ اُڈہنا واپس کرٕنۍ ۔

پڑاسہٕ دیار :- پرٕ گچہٕ تمہٕ روپیہ یمہٕ پڑاس ژٕٹھتھ واپس یِوان چھےٚ کرنہٕ ۔

پڑاسہٕ نیاس :- پڑاس، کھوٚ مۆہنوی آنہٕ یُس واپس یِوان کرنہٕ چھُ ۔ پڑاس بیترٕ ۔

پڑاسہٕ ہار :- پڑاسہٕ دیار ۔

پڑاس دیٖن :- پرٕ گہٕ منٛز کینٛہہ روپیہ بیترٕ ژٕٹھتھ کورِ مائلس یا تِہنٛدِ طرفہٕ کانٛسہِ ہٕسگدارس واپس سوزنہٕ ۔

پڑاس ژٹُن :-ا۔ پرٛوگہٕ منٛز اوٗ ڈٕٹلتھ کورِمائِلس واپس سوزُن۔۲ (ہزلہٕ پأٹھی) کأنٛسہٕ ہنٛز وکھو منٛز اپُز میٛز ژٹُن۔

پڑاشُن :-موٗل۔ پڑاشن <س:پڑاش۔اوپ ژوپ کرُن۔ گوڈنِکہٕ پھرِ شُرس کیٛنٛہہ کھیوٚن دیُن۔

پڑاکر ، پڑاءکر :-نِ۔موٗل۔ پڑاکر <س:پڑاکار۔ ا۔ لرِہُنٛد پیٛٹھُیم پور۔۲۔لرِ ہِنٛدِ بن پیٛٹھمِن پورَن ہُنٛد بار۔

پڑاکر پیوٚن :-ا۔ پیٛٹھمِو پورَن ہِنٛدِ بارٕ ستیٚ تٔلِمس کُنہٕ پورس کانٛہہ کوٚس اَژُن۔۲۔روب پیوٚن۔

پڑاکر کرُن :-پیٛٹھمِن پورَن ہِنٛدِ بارٕ ستیٚ تٔلُیم پور دَرُن یا تتھ سمبر روزُن۔ مِ، لرِ لوٚر پڑاکر۔

پڑاکارِ :-ن۔موٗل۔پڑاکار <س:پڑاکار۔لرِ ہُنٛد لبہٕ ژوک۔

پڑاکرِت :-ن۔موٗل۔پڑاکرِت <س:پڑاکرِتہ۔ عام لوٗکن ہنٛز سو زبان یوسہٕ سنسکرِت بگرِتھ بنیہٕ، یوسہٕ سنسکرِتس ستیٚ ستیٚ عام لوٗکھ اَسی پتھ کالہ بولان۔

پڑاکھ:- <س:پڑاک]۔برٛونٛٹھُیم۔پڑون۔یہٕ چھُ کأشرِس منٛز صرف زنم لفظس ستیٚ برونٛٹھ یوان مثلن، پڑاکھ زٕنم۔

پڑاگاش:-ن۔موٗل۔پڑاگاش <س:پڑکاش۔گاش۔ گاہ۔پڑکاش۔روشنی۔

پڑالَب ، پڑالَبد :-ن۔موٗل:پڑالبد <س:پڑاربدھ۔ پڑاکھ زنمہٕ کٕبن کرمن ہُنٛد پھل۔قِسمتھ۔

پڑالَبہٕ بوٚڈ :-نصیبہٕ وول۔باگہٕ وان۔بختہٕ لوٗپُن۔ بختہٕ بوٚڈ۔

پڑالَبہٕ وول:-نصیبہٕ وول۔باگہٕ وان۔پڑالَبہٕ بوٚڈ خوش قِسمتھ۔

پڑالَب پھیرُن:-رِتی دوٚہ یِنۍ۔نصیبہٕ پھیرُن۔ قِسمتھ کھسُن۔

پڑانٕ:-ن۔موٗل۔پڑان <س:پڑلنہٕ۔ا۔شاہ۔۲۔زوٗ۔

پڑانَن تھپہٕ تھپھ آسنۍ :-کُنہٕ کتھہٕ ہُنٛد پھرٛٹھ آسُن۔کُنہٕ کتھہٕ باپتھ اَژ زُونیر زوٗلگُن۔

پڑانہٕ ڈنٛڈ :-موتک سزا۔زوٗکڈنُک ڈنٛڈ۔

پڑانہٕ سنٛدار:- انٛدرکینٛہہ واتنہٕ ستیٚ زوٗ سنٛبالُن، خاصکرِتھ تُنٛدیُس بوٚچھہٕ دادِ تریشہٕ ستیٚ یا دادِ وادِ کِنۍ مرنہٕ آسہٕ پیومُت۔

پڑانہٕ سنٛدارُن :- زوٗ ٹھپکراوُن۔زوٗسنٛبالُن۔شاہ پھیُر کرُن۔

پڑانہٕ گنٛڈ گنٛڈ :-کھس زوٗنیر زوٗ آسُن۔کٔہؠ تام کہؠ تام زِنٛدٕ آسُن۔شاہہٕ کھسہٕ وَسہِ یأژ آسنۍ۔

پڑان ترٛاوٕنۍ :-ا۔مَرُن۔زوٗنیرُن۔شاہ نیرُن۔ اَمانتھ دیُن۔پڑان دِنۍ۔۲۔(وَرگہٕ) لبڑُن۔ بےٚ ہمتھ سپدُن۔

پڑان دِنۍ :-مَرُن۔زوٗدیُن۔شاہ نیرُن۔(کأنٛسہٕ

ہُنٛد)۔ امانتھ دیُن۔ پڑان تڑوِنی۔۲۔ (کانٛسہِ) زُودیُن۔ زُوبخشُن۔ نوٗ زندگی دِنی۔

پڑان سورِنی:۔۱۔ زُونیرُن۔ مرُن۔۲۔ مرنہٕ پیوٚن۔ آش سورِنی۔ ووٚمید راوِنی۔ پڑھنہٕ روزِنی۔

پڑان کھسُن:۔ زُوکھسُن۔ زُونیرُنس تیار آسُن۔ مرنہٕ سرآسُن۔ مرُن یامَران آسُن۔ پڑان نیرُن۔

پڑان نیرُن:۔ زُونیرُنس تیار آسُن۔

پڑان۲:۔ ن۔ مؤل۔ پڑان <س: پلانڈُ۔ گنٛڈٕ زأژ مٔنژا کھ سبزی۔

پڑانہٕ گٔج:۔ لوگٹ پڑانہٕ گُل۔۲۔ پوٚژ ژٹتھ پڑان۔

پڑانہٕ موٚنڈ:۔ پڑانہٕ کٔجہ ہُنٛد گنٛڈ یا گوگُل۔ پڑانہٕ گنٛڈ۔

پڑانایام:۔ ن۔ مؤل۔ پڑانایام <س: پڑانایامہ۔ ہَٹھ یوٗگک شاہ کھارُنک والنٛک اَبیاس۔ شاہ قوٕ کرنٕک اکھ طرٕیقہٕ۔

پڑانُن:۔ مؤل: پڑان <س: پُرانہ]۔ پڑون گژھُن۔ نوٚونہٕ روزُن۔ یُژکول گژھُن۔ نوبرنہٕ روزُن۔

پڑانبر:۔ یُژکول آسنٕچ حالتھ۔ رِتٕچ پھلنٕچ حالتھ۔

پڑاوُن:۔ مؤل۔ پڑاو <س: پڑاپنہ] لَبُن۔ حاصِل کرُن۔ اَتھس منٛز یُن۔ کانٛسہِ کینٛہہ واتُن، بَنُن۔ میلُن۔

پڑاہ:۔ ن۔ مؤل۔ پڑاہ < س: پڑاشا۔۱۔ پأنٛتھن۔ تصرُف۔ آوٗتھ۔ تھپھ۔ یُن بیتراٹُن۔۲۔ کانٛسہِ ہُنٛدِ رنٛگہٕ ہاوُن۔ دِ ے۔ نفرتھ۔ م، زَن چھس میون پڑاہ زِمے وُچھتے چھُ ژلان۔۳۔ پھرٛٹھ وٕحشتھ (وَرگہٕ پأٹھی)۔

پڑاہ پأنٛتھن:۔ تصرُف یُن (اٹُن)۔ آوٗتھ۔ (دیو پیوٚن۔ کمرأزی زیوٚمنٛز)۔ (خاصکرِتھ ییلہِ کانٛسہِ امہِ ستی پتھ بیترٕ کھسہِ یا بُرژِ زنانہِ اڈِ لیوٚک بیترٕ گژھہِ)۔

پڑاہ زیرٕ گژھنی:۔ کُنہِ چیزٕچ یا کینٛہہ کرنٕچ شکل گنٛڈِنی۔ کُنٛج تھپھ گژھنی۔ کُنہِ کُن ہاوُن۔

پڑاہ کرُن:۔۱۔ تصرُف کرُن۔ تھپھ کرِنی۔ آوٗتھ کرِنی ۲۔ پھرٛٹھ کرُن۔ وٕحشتھ کرُن۔

پڑاہ گژھُن:۔۱۔ تصرُف گژھُن۔ تھپھ گژھنی۔ آوٗتھ گژھنی۔۲۔ پھرٛٹھ گژھُن۔ وٕحشتھ گژھُن۔

پڑاہ لد:۔۱۔ یَس پڑاہ آسہِ گومُت۔ تصرُف لد۔ آوٗتھہِ لد۔ یَس یُن بوٗتھ ژامُت آسہِ۔۲۔ سپُژ لد۔

پڑاے:۔ م۔ مؤل۔ پڑاے <س: پڑایہ یا پڑ جاتہ۔ ۱۔ ٹھوٗلہِ پوٗرتژ أوِتھ کوکرِ ہُنٛد أکہ سے جایہِ بِمار ہیوٚہ روزنٕچ حالتھ۔۲۔ لوٚب ہیوٚن۔ ۳۔ کھسن یُن تژ أوِتھ اَلگ پأٹھی بہُن۔

پڑایہِ اَژُن:۔ (ہزلہٕ کِنی) شَرمہِ داوٕ ژوٗ رِ بہُن۔

پڑایہِ بہُن:۔ (وَرگہٕ پأٹھی) نَرٕزنٛگہٕ وٕٹِتھ بہُن۔ کانٛہہ کأم کارنہٕ کرُن۔

پڑایہِ کوٕکر:۔ ل۔ م۔ سوکوٕکر یَس پڑاے آسہِ آمژ یا یَس پڑاے تہٕ پڑاے ییوان آسہِ۔ (وَرگہٕ

پأٹھی) آلڑی، یَس یا یوسہٕ کامہٕ کارَس گَشہٕ یاأکہِ ہِسے جایہٕ بہتھ روزِ۔

پڑاۓشچِت (پڑایاچِتھ):۔ن۔مؤل۔پڑایاچِت < س :
پڑاۓشچِت۔گفار۔گوناہو نِشہِ موکلنہٕ باپتھ کینژٕس کالَس کھسِن چَن بیترِ تڑاوُن۔ہینڈن ہنز توبہٕ کرِنچ اکھ رٕیتھ۔

پڑاۓشچِت (پڑایاچِتھ) کرُن :۔گفار کرُن۔توبہٕ کرِنچ رٕیتھ پالُنی (کانٛہہ اَتُر کرنہٕ پتہٕ)۔

پڑاۓشچِت (پڑایاچِتھ) کھسُن :۔تِیُتھ کانٛہہ اَتُر بیترِ کرُن یِیمہِ سببہٕ پڑاۓشچِت رٕیتھ پالُنی ضۆرۆری بنہِ یا گفار پیٚیہ کرُن۔

پڑاۓشچِتی (پڑایاچِتی):۔یُس گفار کرِ۔یُس پڑایاچِتھ کرِ۔پڑاۓشچِتھ کرن وول۔

پڑتھوی:۔م۔مؤل۔پڑتھوی< س:پڑتھوی۔ا۔زٕمین۔بُتہٕ راتھ۔۲۔زَگتھ۔سمسار۔دُنِیاہ۔

پڑژ:۔م۔مؤل۔پڑژ< س:پڑچھّ۔سوگری۔کُنی یِتھ نِژ ناوِتھ پَن چھِ وَلان۔

پڑیٚژ دَن:۔پڑیٚژہنز مٔنزی مہِ لورِ ہُند سُہ حِصہٕ یِتھ تھپھ کران چھِ۔

پڑیٚژ ڈٔنڈ:۔پڑیٚژہنز مٔنزِم لۆر۔

پڑیٚژ کمبر:۔پڑیٚژہنز کأنی۔

پڑژرَن:۔م۔مؤل۔پڑژَر< س:پڑچرنہٕ۔ا۔ورتاوَس منز آسُن۔اِستیمالَس منز آسُن۔اَژھن مُت

آسُن۔(بانہٕ، پلو بیترِ)۔۲۔اُڈرَن۔

پڑگھٹ، پڑوگھٹ:۔ن۔مؤل۔پڑگھٹ <س: پڑگٹہٕ۔ا۔نۆن۔ٹاکار۔صاف نظر یوٚن۔ظاہر۔۲۔یِتھ نہٕ کانٛہہ شکھے آسہِ۔

پڑگھٹی پأٹھی:۔نٔنی پأٹھی۔ٹاکار پأٹھی۔صاف پأٹھی۔ظاہر پأٹھی۔

پڑوگھٹ سۆپُن:۔سُہ سۆپُن یا خاب یُس برابر پیہہ۔پۆز خاب۔

پڑگھٹاوُن:۔نۆن کڈُن۔نَرَس کڈُن۔

پڑگھٹُن:۔برابر یُن۔غأبہ منزٕ نۆن نیرُن۔

پڑأپین:۔ن۔مؤل۔پڑأپن <س:پڑارپنہٕ۔ا۔سُہ کھبہٕ باوُس دَیہٕ ہِندی نأوی آسہِ تھوٚومُت۔نٔوید۔توٚبرُکھ۔۲۔تِم شۆلۆکھ بیترِ یِم گُنہِ کھبہٕ باوَس دَیہٕ ہِندی نأوی کرنہٕ باپتھ پرنہٕ چھُ یِوان۔نٔویدِ کی شۆلۆکھ۔

پڑأپین ہاوُن:۔دَیہٕ ہِندی نأوی نٔوید تھاونہٕ وِزِ شۆلۆکھ پرُنی۔

پڑأج:۔م۔مؤل۔پڑاج۔< پڑاکرِت:پَرالہٕ< س: پَلالہٕ۔وَشکہٕ یا کِنکہٕ گاسہٕ۔خاصکٔرتھ نیٚگ کٔرِتھ کِنکہٕ گاسہٕ بیترِ، یِہ چھُ زیٖنہٕ سٟتی اُڈرَنہٕ یِوان۔

پڑاجہِ بور:۔لبن ہُند زیٖنہِ پلسترِ یِتھ پڑأج آسہِ مِلوتھ۔

پڑاجہِ ٹوٗپٕ:-پڑاجہِ بناوٕمژٹوٗپٕ یا کلہٕ ؤلُین۔

پڑاجہِ کیٖسر:-پڑاجہہٕندی نٕکی نٕکی ریزٕ یم بأرس لگان چھِہ۔

پڑأریُس:-ن۔مؤل۔پڑأریُس < س: پَرارِ+ک: اُس < پَرسہ بروٗنہہ اکھ ؤری۔ زٕؤری بروٗنٹھ۔

پڑأنی:-ن۔مؤل۔پڑأنی < س: پڑانی۔ جاندار۔ زٕو ذاتھ۔ ذی روٗح۔

پڑأنی:-''پڑون'' لفظُک جمع۔ وُچھو ''پڑون'' تہٕ۔

پڑأوِش:-م۔مؤل۔پڑأوِش < س: پڑاوِش؟ ا۔ نولرِ اژُن ۔۲۔ نولرِ اژنک سال۔

پڑٕتُن:-ن۔مؤل۔پڑٕت < آوازِ پیٹھ۔ أژِ یتھ آسنہٕ کِنی تھوکھ تہٕ تھوکھ تڑاونی۔ زلنہٕ موکھہٕ أسہٕ منٛز پوٗنی بڑی بڑی دیُن۔

پڑٕتھ، پڑٕتھ پڑٕتھ:-ن۔مؤل۔پڑٕتھ < آوازِ پیٹھ۔ تیُتھ بگھ بگھ یتھ منٛز پڑاژو کِنی تھوکہٕ نیری نیری ژلن۔

پڑٕزِھش:-م۔مؤل۔پڑٕزِھش < ف: پُرسش] پُرسش ۔ تفتیش۔ تحقیقات۔ پڑٕژھہٕ گأر۔ بازخاس۔ پرخاش۔

پڑٕزِھش لگٕنی:-پرژھہٕ گأرٕگنی۔ بازخاس لگُن۔ تفتیش لگُن۔ تحقیات لگُن۔ وادووتھُن۔

پڑٕژھہٕ گأر:-م۔مؤل۔پڑٕژھہٕ گأر < س: پڑٕچھ+ک: گأرُن۔ پڑٕزِھش۔ پُرستِش۔ تفتیش۔

پڑٕژھہٕ گأر کرٕنی:-پڑٕژھش کرٕنی۔ پُرسش کرٕنی۔ تفتیش کرُن۔

پڑٕژھُن:-مؤل۔پڑٕژھ < س: پڑٕ چھنہ۔ ا۔ اِجازتھ منٛگُن۔ ۲۔ سوال کرُن۔ ۳۔ سأس وَنُن۔ ماز رَتھ کرٕنی۔

پڑٕژَھن وول:-رَچھن وول۔ خیال تھاوَن وول۔

پڑٕژھی پڑٕژھی سودا:-ڈٕپی ڈٕپی سودا۔ مَرضی مؤجوٗب کینٛہہ میلُن یا کرُن۔

پڑٕنُن [۱]:-مؤل۔پڑٕن < س: پَرِبندنہ یا پڑٕبند۔ أڈزأڈ کرٕنی۔ لانہٕ طانہٕ کرُن۔ کڈنہٕ پأسرٕنہٕ۔ رٕڈُن۔ دٕنہٕ راوُن۔

پڑٕنُن:-أڈزأڈ۔ پأسرَن۔ لانہٕ طانہٕ۔

پڑٕنُن [۲]:-ٹوٹھُن۔ ڈے گرٕھُن۔

پڑٕنٛزُن:-مؤل۔پڑٕنٛزِ < س: پڑٕندُ۔ کُنہِ کارس کُن ترغاب دیُن۔ پڑٕرنا کرٕنی۔ حوصلہٕ دیُن۔ آمادٕ کرُن۔ پأش پأش کرُن۔

پڑٕنٛزتھ:-پڑٕرنا۔ حوصلہٕ اَفزأیی۔ تَرغاب۔

پڑٕ ہتھ:-م۔مؤل۔پڑٕ ہت < س: پڑٕ ہتہٕ۔ ماے۔ لول۔ پڑٕیم۔ موحبتھ۔ پڑٕو۔

پڑٕ یگ:-م۔مؤل۔پڑٕ یگ]۔ آبہٕ وُزٕنی ناگ یا پوکھر بیٖتر (یِہ چھےٚ یژپأٹھی بالہٕ دامنَن تل یا تھلِس کُن آسان)۔

پڑٕتھِوون:-ن۔مؤل۔پڑٕتھوان < س: پڑٕتھوی۔

پرٕتھوی ہُنٛد ۔ زٔمینہٕ ہُنٛد ۔ مِ: پرٕتھوون دٕپٕش ۔
(لل دیدٕ)۔ زٔمینہٕ ہُنٛد جُز یا حصہٕ ۔

پرٕنسپل: ۔ن/م ۔ پرٕنسپل ۔ موٗل ۔ پرٕنسپل < انگ :
پرٕنسپل (Principal) کالجُک زیٛٹھ یا مدرسُک
سُہ زیٛٹھ اَفسر یُس ہیڈ ماسٹرس کھٔسِتھ آسان چھُ ۔

پرٕنٹ: ۔ن ۔ موٗل ۔ پرٕنٹ < انگ: پرِنٹ ۔ چھاپ ۔
چھپاے ۔

پرٕنٹر: ۔ن/م ۔ موٗل ۔ پرٕنٹر < انگ: پرٕنٹر (Printer)۔
چھاپ خانہٕ وول ۔ چھپاوَن وول ۔ چھانٛپ خانٛ ۔

پرٕو: ۔م ۔ موٗل ۔ پرٕو < س: پرٕیہ یا پرٕہتہٕ ۔ا ۔ لولہٕ ہٕژ
نظر ۔ لولہٕ ہٕژر (کانٛسہٕ ہٕندِ باپتھ) ۔ پرٕیم ۔
ماے ۔ ہرٕ یٛہ ۔ خاصکر تھ سُہ لول یتھ منٛز کانٛسہٕ
ہٕنٛز ژٕوٗرِ کل روزان آسہٕ ۔ مِ: تمہٕ پرٕوٕ بدلے ۔
۲ ۔ نٛیچہٕ وٕطیر ۔

پرٕتھ: ۔ن ۔ موٗل ۔ پرٕہت < س: پرٕیتہٕ ۔ا ۔ موٗمتی سُنٛد
روٗح ۔۲ ۔ بوٗتھ ۔۳ ۔ (وَرگہٕ پاٹھی) یُس نہٕ
گُنہٕ زٔمس ہتی آسہٕ ۔ یَس نہٕ کانٛہہ صِفتھ آسہٕ ۔

پرٕتہٕ بَتہٕ: ۔سُہ بَتہٕ یُس کانٛسہٕ ہٕندِ مرنہٕ پتہٕ بٕہن
دوٕہن لوٗکن کھیاونہٕ ییہٕ ۔

پرٕتہٕ ژٕڈی وٲر: ۔سو وٲر یتھ منٛز پرٕتہٕ بتہٕ ییہٕ
تھونہٕ یا رَنہٕ ۔

پرٕتہٕ ژوٗڈ: ۔ا ۔ سُہ لوٗگُٹ نوٗٹ یتھ منٛز پرٕتہٕ بَتہٕ بیترِ
تھونہٕ ییہٕ ۔۲ ۔ (وَرگہٕ پاٹھی) تیٚنٛز یڈ یُس
پرٕتہٕ ہٕندی پاٹھی آٹک پاٹک کھوان آسہٕ ۔

پرٕتہٕ نٲر ۔ سو نٲر یا کتریٛہٕ بانہٕ یتھ منٛز پرٕتہٕ ہٕندی ناوی
وٕری یس پوٗنٛتہٕ دوٕد بیترِ شرادس پٲٹھس پٕتھ
دِنہٕ باپتھ تھونہٕ یِوان چھُ ۔

پرٕرَن: ۔م ۔ موٗل ۔ پرٕیرن < س: پرٕیرنا ۔ کانٛہہ گُنہٕ
کامہٕ کارس لاگُن ۔ کانٛہہ گُنہٕ گُن لاگُن ۔ وُتشٕ
دِیُن ۔ کانٛسہٕ منٛز کینٛہہ ۔ باوپاٚد کرُن ۔ کانٛسہٕ منٛز
کانٛہہ رائے تہٕ رائے پاٚد کرٕنی ۔

پرٕوٗف: ۔ن ۔ موٗل ۔ پرٕوٗف < انگ: پرٕوٗف ۔
(Proof) ا ۔ چھپوٗنس کاکدس غلطی بیترِ شیرنہٕ یا
کڈنہٕ ۔۲ ۔ ثبوٗتھ ۔

پرٕوٗگ: ۔ن ۔ موٗل ۔ پرٕوٗگ < س: پرٕیوگہ ۔ا ۔ سُہ
بوٗڈ دوٗہ یٛلہٕ کورِ ہُنٛد وٲرِیوٗ نقدٕ یا جنسہٕ رٕنٛگی کینٛہہ
سوزان چھِ ۔۲ ۔ سُہ نقدٕ تہٕ جنٛس یُس کورِ ہُنٛد
وٲرِیوٗ سوزنہٕ ییہٕ ۔

پرٕوٗنژھ: ۔ن ۔ موٗل ۔ پرٕوٗنژھ < س: پرنوتسہ (راج
ترنٛگنی)۔ جو موٗل کشمیرک اَکھ حصہٕ ۔ پوٗنچھ علاقہٕ ۔

پرٕوٗنژھی ۔ا ۔ پرٕوٗنژھُک ۔ پرٕوٗنژھہٕ زامُت ۔ پرٕوٗنژھ
بووِیوٗمُت، وو پدٕ یوٗمُت تہٕ بٕنیوٗمُت بیترِ ۔ یتھ
پرٕوٗنژھس ہتی واٹھ آسہٕ ۔

پرٕوٗنژھ وال: ۔< س: پرٕنوتسہ + پالہ ۔ اکھ پرٕتیٚنٛگ
دال ذاتھ، اَتھ چھنہٕ کیٚنٛہہ آسان ۔

پرٕوٗب[1]: ۔ن ۔ موٗل ۔ چرب < س: پرٕبھا (یہ چھُ اکھ

ناوُس ریٚشِ پأٹھی کأنسہِ بیاکِس وَننہٕ چھُ یِوان،
پۄرِناو چھُ پرٛبھا کر)۔یُس نہٕ کٔنٛہہ باش
آسہِ۔بےٚ بوش۔بےٚ ریدٕ۔بیۄک۔

پڑۄبۄ:۔ن۔مۄل۔پڑۄبۄ<س:پرٛبھو] دَے۔مأٖلکھ۔
خوداے۔اِیشور۔

پڑۄت:۔ن۔مۄل۔پڑت<س:پڑوتہ۔اَکھ اوزار
یَتھ پیٹھ پَن یِوان چھُ وَلنہٕ۔بُڈ پرٛزٕ۔

پڑۄن:۔ن۔مۄل<س:پانڈُ یاپانڈر۔مُ،چیسی پرٛنہَ۔
ا۔سفید۔صاف۔۲۔پڑۄن تۄمُل۔مِ،پڑۄن
تہٕ زَگ پھُچٕھن بیٚون بیٚون تھاو۔

پرٛٔنی راوُن پرٛٔنی رُن:۔سفید بناوُن۔چھٔرٕ راوُن۔
مَل ژٕلراوُن۔صاف بناوُن۔

پرٛٔنی رُن پرٛٔنی راوُن:۔سفید بناوُن۔چھٔرٕ راوُن۔
مَل ژٕلراوُن۔صاف بناوُن۔

پرٕٛنہٕ کنٛجہٕ:۔ا۔سفید تہٕ صاف ژٕمہِ ہُنٛد۔یُس
سفید تہٕ صاف ژٕم آسہِ۔۲۔سفید دبلہٕ(دانہِ
بیترِ)یَتھ سفید گُنٛڈ آسہِ۔

پڑۄنٛگُس:۔ن۔مۄل۔پڑۄنٛگُس<س:پرٛانٛتہ+گھاسہ۔
اکھ گاسہٕ ذاتھ یمیُک پَن پیٚتٕر دار آسان چھُ تہٕ
یوسہٕ اوٗ ڈگز اتھوٚ داسان چھےٚ۔

پڑۄت[1]:۔ن۔مۄل۔پرٛتھ<س:پرٛاپتہ+مُ ووت
پڑوت۔یہ پانٕے واتہِ یہ تِتھے بنہٕ۔یہ وُسنٛز
واتہِ۔یہ ژٕے واتہِ۔یہ کینٛہہ کرنہٕ رۄستے

اورٕ ے واتہِ۔تہٕ واتِن یا بٔنِن یمہِ باپتھ نہٕ کانٛہہ
ووتھ ژھانٛڈ کرٕنی پییہِ۔

پڑوت[2]:۔یُس پڑاتھ پڑاتھ کرِ۔چور۔بگوأسی۔

پڑوفیسر (پڑ افسر):۔ن/م۔مۄل۔پڑوفیسر<انگ:
پڑوفیسر(Professor) کالجس منٛز پرناوَن
وول۔کالجُک بۆڈ ووستاد۔کُنہِ علمی مُکُ بۆڈ ماہِر۔

پڑوگرام:۔ن۔مۄل۔پڑوگرام<انگ:پڑوگرام
(Programme)۔کامہِ کارِچ وقتہٕ باگے۔سُہ
کاکُد یَتھ پیٹھ لیکھتھ آسہِ زِ کرُن کیا چھُ۔

پڑون:۔ن۔مۄل۔پڑان<س:پُرانہ۔ا۔پرٕژ کالُک۔
سبٹھا کالُک۔یَتھ واریاہ کال گومُت آسہِ۔یہ نہٕ
نۆو آسہِ۔۲۔وَرتومُت۔آژھنمُت۔پھأٹومُت۔
۳۔یہ نہٕ چلہٕ وُن آسہِ۔یہ نہٕ وَرتاوس منٛز آسہِ۔
۴۔یہ برۄنٛہہ زانٛہہ کأمی آسہِ سپُدمُت۔۵۔پڑانہِ
فأشنٛگ۔پڑانہِ گیرُک۔پڑانہِ پرٕژ ہُنٛد۔مِ،یمہِ
پڑون گُیُن کرِتہ کرِنہٕ نۆو گاسہِ۔

پڑانہِ پۄژِ:۔پڑأنی پأٹھی۔یُس پڑانہِ ریٚژو بیترِ
مۄجوب پکان آسہِ پڑانہِ چالہِ۔پڑانہِ حسابہِ۔
پڑانہِ گوٚ۔وُچھو"پۄژِ"لفظس تل تہِ۔

پڑانہِ گتھہٕ:۔ا۔گذریمٕژ گتھہٕ۔پتھ کالُک حال۔
تمہِ کتھہِ یمن پتٕمِس زمانس ستی واٹھ آسہِ۔
۲۔تمہِ کتھہِ یمن نہٕ ووٕنی کانٛہہ بۄرآسہِ۔

پڑانہِ گوٚ:۔پڑأنی پأٹھی۔یُس پڑانہِ ریٚژو بیترِ

موٗجوٗب آسہِ پکان۔ پڑانہِ چالہِ۔ پڑانہِ حسابہٕ۔
پڑانہِ وٕتِھ۔

پڑانہِ موٗنجہِ گاسہِ گھسِیوٗن:۔ پڑانہِ کمایہِ پتھے گذار
کرُن۔ حشمت گھسِیوٗن۔

پڑانہِ وَتہِ پکُن:۔ پڑانہِ رَسمو رواجو پکُن۔ پڑانو
طریقو پکُن۔

پڑانہِ وار:۔ پڑانہِ وٕنی۔ یتھ نہٕ نوبر آسہِ روٗدمُت۔

پرٛیوٗمت بیترِ۔ چالوٗمت۔ ناکارٕ لوگمُت (پلو بیترِ)

(خاص کر یتھ۔ نس نیس نش آسہِ ہیوٗ تمُت)۔

پڑاز:۔ پڑانہِ گِڑوٕ کھ۔ پٹھ کالِکر۔

پڑازِ پے:۔ پڑازِ پیٹھ۔ وچھو پیٹھ۔

پڑازِ بچھیر:۔ یتھ کُن زٕ بچھیو تھووٕمت پأنسہِ
تو تَک۔ یِ کتھ ما بچھو کُن زٕ بچھیو کرتھ
تھووٕمت آسہِ۔ یتھ تہٕ پتہٕ برونٕہہ کُن کاذار
کرِو۔ پڑاز کنہٕ۔

پڑوٗنوٹھ:۔ ن۔ موٗل۔ پڑوٗنوٹ <انگ: پڑوٗنوٹ
(Pronote)۔ بڑتھ۔ ہوتھ۔ روٗزِ کر پھیرِ۔
تسلیم
گو وستاوٕز یتھ پٹھ کانسہِ ہُند وارث
چھ کرُنہ۔

پڑیدکھن:۔ ن۔ موٗل۔ پڑیدکھن <س: پڑدکشن ا
پرکرم۔ طواف۔ مندرس یا کُنہِ استانس بیترِ
اندٕ اندٕ گتھ کرٕنی یتھ زن سوٗ جاے پرکرم
دوان پأنس وٕچھی کنُ روزِ۔

پڑیِذڈنٹ:۔ <انگ: پڑیِذڈنٹ ۔(President)
صدر۔ کُنہِ مُلکُک، اَنجمنہِ ہُند یا مجلسہِ ہُند زٕ یٹھ۔

پڑیِشن:۔ ن۔ موٗل۔ پڑیِشن <س: پرٛشنہ۔ ا۔ سوال۔
کانٛہہ کتھ بیترِ پرٛژھنی۔ کُنہِ کتھِ بیترِ جواب
ہیوٗن۔ ۲۔ رَمل ترٛأوِتھ یا جوتشہِ بیترِ کرِ تہٕ
وُچھن زِ غأبس منز یا برونٛہہ کُن کیا آسہِ۔

پڑیِشنِ پیوٗن:۔ پڑیِشن پرٛکھٔن۔ پڑیِشن برابرٔن۔
فال نیرُن۔ یہِ نصیبس آسہِ تہٕ برونٛہہ کُن واتُن۔

پڑیِشن کڈُن:۔ پڑیِشن وُچھن۔

پڑیِشن کرُن:۔ ا۔ سوال پرٛژھن۔ کیٚنہہ پرٛژھن۔
۲۔ رَمل ترٛأوِتھ یا جوتشہِ بیترِ کرِ تہٕ دریافت
کرُن زِ غأبس منز کیا چھ یا برونٛہہ کُن کیا ۔ کانسہِ
وُچھن وأنس اتھ غأبُک حال مولوم کرُن۔

پڑیِشن وُچھن:۔ فال وُچھن۔ یہِ وُچھن زِ برونٛہہ
کُن کیا ہو یا آسہِ۔ کانسہِ وُچھن وأنس اتھ
غأبُک حال مولوم کرُن۔

پڑیِشہِ ہیوٗن:۔ پڑیِشن برابرٔن۔ پڑیِشن نیرُن یا
پرٛوکھ کوڈن۔ فال نیرُن۔

پڑےتِن:۔ ن۔ موٗل۔ پڑےتِن <س: پرٛیتن۔
محاسن۔ سبھا کاشش کرتِن۔

پڑیِیاگ:۔ ن۔ موٗل۔ پڑیِیاگ <س: پرٛیاگ۔ ا۔
سنگم۔ کولہِ ملیل۔ سوٗ جاے یتیٚن اکہِ زٕ کولہ
میلان آسن۔ ۲۔ الہٰ آبادس نکھہ گنگا جمناہ

سروستی ہُنٛد میُل ۔۳۔ کشیرِ منٛز شاۓدی پورس نکھہٕ
سوجاے یِیتہٕ سنٛدتہٕ وبتھ میلان چھےٚ ۔

پڑیہِ وُن:۔ن۔مؤل۔پڑیہِ ون >س:پڑپتہٕ
یاپڑیہ+ک اُن۔خوش یوُن۔روژُن۔یہِ
روژِ۔یہِ پسنٛد ییہِ۔

پڑیُن:۔مؤل۔پڑے >س:پڑی، پڑینہٕ نَم۔خوش
یُن۔رؤژِش گرٕھنہٕ۔روژُن۔

پڑیوٗزَن:۔ن۔مؤل۔پڑیوٗزَن >س:پڑیوجنہٕ۔
مَنہٕ کامَن۔مُدا۔غرض۔مطلب۔مقصد۔

پڑیوٗزَن نیرُن:۔منہِ کامَن پوٗر گرٕھنہٕ۔یہِ یوٗژھمت
آسہِ تہٕ پوٗر گرٕھن۔مطلب نیرُن۔کونٛچھمت
پوٗر گرٕھن۔

پڑیوٗگ:۔ن۔مؤل۔پڑیوٗگ >س:پڑیوگہ۔م،
پڑؤگ۔کانٛہہ درٕج رٕتھ یاپانٛژ وتھ۔

پڑیوٗگس بِہُن:۔ہوٗن بیترِ یا بیٚہِ کانٛہہ درٕچ
رٕتھ پوٗرٕ کرٕنی۔

پڑیم (پرٛیم):۔ن۔مؤل۔پڑیم >س:پڑیمن یاپڑیمہ۔
مائے۔لول۔سرٛیٚہہ۔موٗحبتھ۔وپر۔ٹاچھر۔

پڑیمی:۔یُس پڑیم کرِ۔یُس لول تہٕ سرٛیٚہہ برِ۔
یُس مائے موٗحبتھ آسہِ۔موٗحبتی۔

پڑیمری:۔مؤل۔پڑایمری > انگ: پڑایمری (Primary)۔
گوڈنیُک۔اِبتدأیی۔گوڈُک۔

پڑیمری سکوٗل:۔سہٕ سکول یِیتہٕ ترٛیمہِ یاپژھرِ مہ
جمأژ تام پرناوان آسَن۔

پڑیس:۔ن۔مؤل۔پڑیس > انگ: پڑیس(Press)
۱۔چھاپ خانہٕ۔۲۔کُنٛدی۔اِستٔری۔۳۔دَباو۔
زور۔۴۔اَخبارات۔

پڑآے:۔م۔مؤل۔پڑاے >ہ،ا، پڑھائی >س: پٹھ۔
تألیِم۔پرُن لیکھُن۔

پڑاو:۔ن۔مؤل۔پڑاو >ہ،ا، پڑاو >پڑاکرِت: پڈنہ
اَم۔ >س: پتہ نیٖم۔۱۔سوجاے یِیتہٕ مُسأفر
کینٛژہ کالہٕ باپتھ سفر پھُٹرااِ۔سوجاے یِیتہٕ کانٛہہ
قأفِلہٕ سفرس منٛز کینٛژہ کالہٕ باپتھ ٹھٔہرِ۔۲۔سُہ
فأصلہٕ یُس دون پڑاوَن منٛز آسہِ۔

پَز:۔ن۔مؤل۔پَز۔ژھاوجِہ ہیوٗہ اَکھ جنٛگلی جانور
یُس سۭٹھاہ تیز پکان چھُ۔

پَزر:۔ن۔مؤل۔پَزر >س: پدیٚہ ستھ۔حقیقتھ۔اصلیتھ۔
صداقت۔یہِ پوٚز آسہِ۔دیانتدأری۔

پَز:۔وُچھو "پوٚز" لفظس تل۔

پَزُت:۔ن۔مؤل۔پَزُت >س: پدیٚہ+تو۔پَزرورتاوُن۔
پُزس پتھ آسُن۔

پرُن۱:۔مؤل۔پزن۔ >س: پدیٚہ۔۱۔پوٚز نیرُن۔
کانٛہہ کتھ برابرٕ تٔنہٕ۔پڑکھٹُن۔ٹھیکھ یا صحی
ثأبتھ سپدُن۔۲۔شوٗبُن۔سجُن۔یہِ کرُن واتہِ۔

پرُن۲:۔مؤل۔پز >س: پدیٚہ۔گرٕچہ رٕژرِ بوائِز بیترِ۔
گرٕ کی فرض۔

پرٕن پأٹن :- گرِ چن ریٖژن رَسمن پٹھ پکُن ۔ یہِ ژھۆی کران آیہِ تتھ پٹھ پکُن ۔ پَرمہٕ پرایہِ پٹھ پکُن ۔

پڑتھ :- م ۔ مؤل ۔ پَڑت <س :پڑتیہ +تو ۔ م ، پڑاکرِ ت : پچّیہ ۔ جِسپی ۔ پۆرپی : پڑھ] ۔ پڑُن ۔ پَڑھ ۔ بۆرۆسہٕ ۔

پڑُن :- مؤل ۔ پَڑ <س : پڑتیہ ۔ ا ۔ پَڑھ کرٕنۍ ۔ بۆرۆسہٕ کرُن ۔ ۲ ۔ ووزُم دیُن ۔ کأنسہِ کینٛہہ یہِ زأنتھ دیُن زِ سُہ کھیٚیہِ نہٕ ۔

پڑُن پڑارُن :- ا ۔ واد پۆرٕ گژھنس ژنڈ کرٕنۍ ۔ ۲ ۔ قرٕض ہورنَس پڑارُن ۔ قرٕضدارس پیٹھ قرضہٕ ہورٕنچ پَڑھ کرٕنۍ ۔

پَڑھ :- م ۔ مؤل ۔ پَڑھ <س : پڑتیہ ۔ م ، پڑاکرِ ت : پچّیہ ۔ جِسپی یۆرپی : پَڑھ] ۔ بۆرۆسہٕ ۔ کانٛہہ زۆن پأنس سورمانُن ۔ کانٛہہ کتھ مَنس بہتھ آسٕنۍ ۔ کانٛہہ کتھ پُز مانٕنۍ ۔ اعتبار ۔

پڑھہِ دَر ، پڑھہِ دَر :- یَس پیٹھ پَڑھ گرٕی زِ ۔ پَڑھ کرُن لایق ، یِس پٔڑی زِ ۔ یَس پیٹھ نہٕ کانٛہہ شَکھ آسہٕ ۔

پَڑھ اَنٕنۍ :- یٚیِس کینٛہہ ہیٚناؤن ۔ بیاکھ کینٛہہ مانہٕ ناؤن ۔

پَڑھ تھَوٕنۍ :- پَڑھ کرٕنۍ ۔ بۆرۆسہٕ کرُن ۔ یِیٚ ہٕنز کتھ بیترِ پُز زانٕنۍ ۔

پَڑھ پھۆؤن :- تتھہِ کٔنۍ یُتھ نیٚیِس بیہہ ۔ تتھہِ پاٹھی کینٛہہ کرُن یا ژُن بیترِ یُتھ نیٚیِس پُز زے باسہِ ۔

پڑھ ہیٚنٕنۍ :- ا ۔ کانٛہہ کتھ ہیٚنٕنۍ ۔ کانٛہہ کتھ پُز باسٕنۍ ۔ کأنسہِ یا کٔنہہ چیٖز بۆرۆسہٕ کرُن ۔ ۲ ۔ پٔژن پان کُستام زانُن ۔ گُمانہٕ آسُن ۔ پأنس متلق غلط فہمی آسٕنۍ ۔ مِ ، خبر کُس چھُ پَڑھ چھس آمُت ۔

(یَڑھ) پڑھ :- شرٕ پتھ ۔ کأنسہِ پیٹھ پۆرٕ بۆرۆسہٕ ۔ مایہِ ستۍ کأنسہِ ہٕنز کتھ ژٕمٕنۍ ۔

پَس :- ن ۔ مؤل ۔ پَس <ف : پَس ۔ پہلوی : پَش ۔ ژند : پَشچہ ۔ س : پشچہ ۔ ا ۔ اَد ۔ تۆ پتہٕ ۔ تہٕ گرِتھ ۲ ۔ پاکھ ۔ پأل ۔

پَسنٛد :- مؤل ۔ پسند <ف : پسند ۔ منظوٗر ۔ مَنس بیہُن ۔ سُہ کینٛہہ یَتھ پیٹھ راضی گژھی زِ ۔ ٹارِ کھۆتمُت ۔

پَسارٕ[1] :- ن ۔ مؤل ۔ پَسارٕ <پڑاکرِ ت : پسرنم <س : پرٕسریَم ۔ م ہ ۔ پسارا ۔ ا ۔ پتھرِ ۔ پتھرس ستۍ میلتھ نرِزنگہٕ ؤہرِتھ پیومُت آسُن ۔ ۲ ۔ غرٕیب ۔

پَسارٕ پیوٗن :- پتھرِ پیوٗن ۔ پتھرِس لارُن ۔ میژٕ ستۍ میلتھ گژھُن ۔ یِکھنۍ نہٕ روزُن ۔ زِچہ تام کأمۍ گژھنہِ ۔

پَسارٕ[2] :- ن ۔ مؤل ۔ پَسار <س : پرٕسار ۔ ا ۔ ووٚدرۍ وانکی کأنۍ یمن کھرٕ اوچھے گنڈِتھ آسان ۔

پَسارُن :- مؤل ۔ پسارن <پڑاکرِ ت : پسماریٖ <س : پرٕسار یہِ ۔ گوٚد داج یا سوٚنہ روٗپہ بیترِ چ پٹر ہٕو راوٕنۍ ۔

پَسہٕ پٔش :- <ف : پس ، پُشت ۔ پتھر پتھ کُن ۔ گال

کھاتَس۔ گَنٛتٕر ہَن ستی۔

پَسہٕ:۔ گوٚنۍ تھپیر۔

پَسور:۔ن۔ موٗل۔ پسار <س: پٔشیار یا پٔسیار لا۔ ہُر۔

یُس شیٖر شٔر بتھ تہٕ کری یانہٕ بیٚترٕ آسہٕ کنان۔

پَسأرِل:۔۱۔ بُہری کار۔ پَسأری گی۔ پَسأری سُند پیشہٕ۔

۲۔ پَسأری سُند ہیوٗہ کأم کار۔ پَسأری سُند ہیوٗہ طور طریقہٕ۔

پَسیلہٕ:۔ن۔ موٗل۔ پسیل ؟<۔ کوٗتس۔ گجہٕ مَنٛز اَنٛدٕ کنہٕ چہٕ پچہٕ یمہٕ اکہٕ پاسہٕ بےٚ سومہٕ آسان چھےٚ۔

پَس انداز:۔ موٗل: پَس انداز <ف: پَس انداز۔ ویٚڑ۔ سنٛز بتھ۔ بچتھ کوٚرمُت۔ پتھ کُن تھوومُت۔ وقتہٕ کأری بکار لگنہٕ باپتھ۔ بچأوِتھ تھوٚومُت (پأنسہٕ ٹوٗنک بیٚترٕ)۔

پَسپایہٕ:۔ موٗل۔ پَسپا <ف: پست + پا۔ (یہٕ لفظ چھُنہٕ فارسی ''پسپا'' یمیُک مانے کھور پتھ کُن تھوٗتھ یا ژاٹہٕ کوٚڈھ گرِتھ آسُن چھُ)۔ یمیٚک ہورمُت آسہٕ، تل لوٚگمُت۔ پیوٚمُت۔

پَسپا کرُن:۔ ہارناوُن (کأنسہٕ) شِکس دیُن۔ پتھ کرُن۔ تل دیُن۔

پَسپا گژھُن:۔ ہارُن۔ شِکس کھیوٚن۔ تل لگُن۔

پَست:۔ موٗل۔ پَست <ف: ۱۔ تھزرٕ کم۔ ژھوٚٹ۔

۲۔ کم پایہٕ۔ وٚستھ۔ وٚسی پایہٕ۔

پَست گژھُن:۔ سبٹھاوُن وَسُن۔ گرُن۔ پتھ گژھُن۔ کُمپنہٕ حرکژ کرنہٕ۔ ۲۔ اَبتر گژھُن۔ بمار مَنٛز پتھ گژھُن۔ ۳۔ اَتھن منٛز نہٕ پأنسہٕ ٹوٗنک روزُن۔ پأنسہٕ رٔنگۍ کم پایہٕ گژھُن۔ صوٗرتھ نہٕ روزٕنۍ۔

پَست ہمٔتھ:۔ کم جگر۔ کم حوصلہٕ۔ کم ہمتھ۔

پَسٹٕر:۔م۔ موٗل۔ پَسٹٕر ؟<۔ چُنٛگی۔ گٔنڈ ردیار۔

پَسٹرِ بَل:۔ یتھ گٔنڈ ردیار ہوان آسن۔ گٔنڈر۔ چُنٛگی بَرنچ جاے۔

پَسرٕ:۔ موٗل۔ پَسرٕ <س: پرسَر نہٕ۔ بُسیر۔ تنگ۔ پریشان۔ کرُن۔ عأجز اُن۔ بُسیر اُن۔

پَسرٕ یُن:۔ عأجز یُن۔ تنگ یُن۔ بُسیر یُن۔

پَژر:۔ن۔ موٗل۔ پَژر <ف: پست + ک: ار = پستی] نادأری۔ پتھرِ پیوٚمُت آسُن۔ صوٗرتھ نہٕ آسٕنۍ۔ کُنہٕ لایق نہٕ روزُن۔

پَس ماندٕ:۔ موٗل۔ پَس ماند <ف: پَسمانده۔ ۱۔ یم پتھ کُن آسن۔ رٔو دیٚمتۍ، تہٕ دٔیتھ گووأرِتھ۔

۲۔ یم پتھ آسن رٔو دیٚمتۍ (ترقی بیٚترٕ منٛز)

پَش:۔ن۔ موٗل۔ پَش <س: پَش = گنڈُن۔ لرِ جایہٕ تہٕ ناو بیٚترٕ لبہٕ ژأ کس پٹھہٕ کنہٕ اَنٛدٕ وَنٛدٕ گنٛڈٕ مٕژ تال۔ لرِ جایہٕ بیٚترٕ ہُنٛد ژھبدُن۔

پَش کھسُن:۔ (ل۔م) پَشس پٹھ واتُن۔ پان پَشس پٹھ واتناوُن۔ (وَرگہٕ پأٹھی) کاڈٕ بن کھسُن۔ ژھوکھ آسُن۔ تھدٕ بن گربن کھسُن۔

پَشہٕ پیٚٹھۍ شیٖن تڑ اوُن:۔ (ل۔م) پشک شیٖن

بوٗن بٔری بٔری دِیُن۔ (وَرگہ پیٹھی) پیٹھی کام کرٕنی۔ دِل دِتھ نہٕ کام بیترٕ کرٕنی۔

پَشہِ کوٗٹ۔سہ کوٗٹ یتھ پیٹھ پَشس ژھبے واہراوان چھِ۔پشہِ تان۔

پَشہِ گنٛڈ ہیوٗن:۔پَشہِ چہِ ژھیٚپہِ گنٛڈ ہیوٗن۔پیٚچ ژھبے رزٕ ستی بنٛد کرٕنی۔

پَشہِ ہوٗر:۔تمہِ وَگوٗی پیٚچہ بیترٕ یمہٕ پَشس دوٚیہ طرفہٕ لاگنہٕ چھےٚ یِوان۔

پَش دِیُن:۔لرِ جایہِ تہٕ ناوِ بیترٕ تال گنٛڈٕنی۔ ژھبدٕن دِیُن۔

پشانڈٕ (پُشانڈٕ):۔ن۔موٗل۔پَشانڈ <س:پَشچہ+؟ سکنٛدٕ ھ]۔پچھانڈٕ۔سہ بوریُس موٹٕن پیٹھ یا پتیٔ کنی تُلنہٕ ییہِ۔

پَشانڈ انُن:۔بٲرس لٔہ کرنہِ۔بور پتیٔ کنی یا موٗٹس پیٹھ پلوٗس ؤلِتھ تھوٗن تہٕ تمہِ چہِ لوٗنچہِ بزٕ ونہ کُن اَنِتھ موچھہِ منٛزٕ رٹنہٕ۔

پَشم:۔ن۔موٗل۔پَشم <ف:پَشم۔م۔س:پَشرٕ ومہ۔ ا۔کیٚلی پھمب۔پشمینہ پیر۔اَکہ قسمک نرم پیر یُس ژٔری پٲٹھی لداخہ آسان چھُ۔۲۔سہ پیر ییٚمہِ ستی ژادرِ پژھین رکھ چھہ ترٛاوان۔

پَشر:۔م۔موٗل۔پَشر <؟۔ترٛامہ چھتھ یا چانٛدِ چھتھ۔ چانٛدِ تلی مہِ۔چانٛدِ چوٗرٕ۔

پَشُن ۱:۔موٗل۔پَش <س:؟پَش۔گنہ یا کانٛسہِ پیٹھ ہمدردی کنی دِیُن۔افسوس کرُن۔

پَشناوُن:۔دِیہ ناوُن۔وَدٕناوُن۔پیٹہٕ ناوُن۔

پَشوُن:۔دِیہ وُن۔یُس پژتھ وِزِ دِیان آسہِ۔یُس پَشان تہٕ پَشان آسہِ۔یُس نہٕ وُے تہٕ واے ژلان آسہِ۔

پَشُن ۲:۔موٗل۔پَش <؟] ۔رنٛدٕ دِیُن۔سوٗتراوُن۔ سوٗم بناوُن (توٗرِ بیترٕ ستی زٕلِتھ)۔

پَشُن دِیُن:۔رنٛدٕ دِتھ سوٗتٕر کرُن۔سوٗتراوُن تہٕ سوٗم بناوُن۔

پَشُن ۳:۔موٗل۔پَش <س:پَش۔وُچھُن۔ڈیشُن۔ مِ،موٗڈ زأنِتھ پُشتھ تہٕ کوٗر (للِ وٲکھ)

پَشیمان:۔موٗل۔پشیمان <ف:پشیمان۔پَشتاوُن۔ شرمنٛدٕ۔پَشتاوَن وول۔مِ،انہٕ ہہرٕ بن اَرمان ہہرٕ یِتی پشیمان۔

پَشیمان سپدُن:۔شرمنٛدٕ گژھُن۔پَشتاوُن۔ افسوٗس کرُن۔

پَشیمٲنی:۔م۔موٗل۔پشیمٲنی <ف:پَشیمٲنی۔م س: پَشچا تاپی]شرمنٛدگی۔کانٛسہِ ہُنٛد گنہِ اَترس بیترٕ پیٹھ دِیُن۔

پَشپہ:۔م۔موٗل۔پشپ <س:پَرشہ یا پَرشکا۔ا۔گنہِ بنٛدٕ چہِ رَگہ،جوڑٕن یا گنٛڈٕن ہنٛدی نٲر۔۲۔لَر کانہِ۔پاہ لَر۔

پَشپہ ژٹنہٕ:۔لَر کانہِ پھٹراونہٕ۔سخ لاییُن۔

پَشپہٕ ہوٚر :- کانہِ پٔتل جوٗری۔

پَشپُن :- موٗل۔ پَشپ < س: پرٔسَر پَنہٕ۔ دوشُن۔ پھیٚرِ پھیٚرِ پیوٚن۔ پرٔیڈتھ پھیٚر پھیٚر پیوٚن۔ پیڈُن۔

پَشپن وونی :- سُہ پوٗنی یُس پَشپِتھ نیرِ۔ یُس پوٗنی پشپان آسہِ۔ یُس آب دوشان آسہِ۔

پَشپے :- سرٕ ؤُن۔ پیڈٕؤن۔ دوشوٗن۔ روزُن۔

پَشپاوُن :- پھیٚرِ پھیٚرِ ترٛاوُن۔ پَشپِتھ کڑُن۔ چیرِتھ کڑُن۔ پھیٚایِتھ کڑُن۔

پَشتاوُن :- موٗل۔ پَشتاو < س: پَشچاتاپہ۔ افسوس کھیوٚن۔ دِیُن۔ پھیرُن۔ (اَثُر بیترِ کرنس پتہٕ)۔

پَشتو :- ن۔ موٗل۔ پَشتو < ف: پَشتو۔ پَستونَن ہٕنز زبان۔ پستونی بوٗلی۔ پٹھانَن ہٕنز بوٗلی۔

پَشتہٕ ووٗتُر :- پَنچانَگُک صفہٕ۔ جنتٔری ہُند صفہٕ۔

پَشرِ :- ن۔ موٗل۔ پَشر <؟ ترٛگُر۔ ترٛ شاخَل یا ژٕ شاخَل داں کٕٹر۔

پَشمینہٕ :- ن۔ موٗل۔ پَشمین < ف: پَشمینہ۔ کیٖلی پھمبک کٕپُر یَتھ دُسہٕ تہٕ پوٗنبرِ بیترِ بنان چھِ۔ اَلوان۔

پَشمہٕ (پَشمہٕ رَنٛدکھ) :- م۔ موٗل۔ پَشم < س: پَشچِمہ۔ رَنٛدکھیم پلنٛگک چار پَتھ کُن رَٹنہٕ باپتھ گٔری سِنزن پٔٹی مِین زَنٛگن ستی بنٛد چھِ آسان۔

پَف :- ن۔ موٗل۔ پَف < انگ: پَف۔ اکہِ فَسِچ ورق دارِژ کوٗنجل ژوٗٹ۔

پکہٕ :- موٗل۔ پَگ < س: پَگو۔ ا۔ پوٗجتہٕ۔ پوٚک۔ یَتھ

مَنز کانہہ شَکھ آسہِ نہٕ۔ شَبقہٕ۔ ۲۔ (مکانہٕ بیترِ) یَتھ سیمنٹ باجٕرلداوٚس آسہِ۔ ۳۔ تیلنگ۔ پَنہٕ نِس پوٚس خبردار۔ پانَس کُیت ہُشیار۔

پکہٕ موٚنڈ :- وُچھِو "پکھا" لفظس تَل۔

پکُن :- موٗل۔ پَگ < پرٛاکرِت: پگہؔ۔ س: پرٛکرٛمَنہَ؟ ا۔ اکہِ جایہِ پَتہٕ بیٚیس جایہِ گژھُن۔ برٛوٗنہہ کُن پوٚد دِیُن۔ برٛوٗنہہ بڑُن۔ قدم کڑُن۔ قدم تُلُن۔ ۲۔ قدم دِنٛچ چال، ترٛاے۔ پوٚد دِنُک طٔریقہٕ۔ مِ، برٛاری پکُن۔ اَنٛزی نہٕ پکُن۔ ۳۔ ووٗکھلی گژھُن۔ پَتھری گژھُن۔ ۴۔ چلُن۔ دارٕ نیرُن۔ کام دِیُن۔ پوشُن۔ مِ، یہٕ بوٗٹھ گوٚژھ وونی کُنہِ دوٗہَس پکُن۔ ۵۔ آبہٕ چھکہ ہیٚوہ نیرُن۔ جوٗے ہِش نیرٕنی۔ چھور لگُن۔ منٛدلہٕ کِنٛی کینٛہہ نیرُن۔ مِ، چھور پکنی باد پکُن۔ ۶۔ وٕہُن، (آبکی یا ہوٚبکی پأٹھی) حرکتھ کرُن۔ مِ، ہَوا پکُن۔ وٕتھ پکنی۔ ناوٕ پکنی۔ ۷۔ (کانہہ پُرزٕ یا اَوزار) چلُن۔ ہِتھ نہٕ گژھُن۔ گردِشس مَنز روزُن۔ مِ، گرِ گژھہِ موٚہ تہٕ ٹھیکھ پکُن۔ یہٕ گرٕ چھنہٕ پکان۔ ۸۔ مانٕنہٕ یِن۔ کأنٛسہِ نِش چلُن۔ مِ، حُکم پکُن۔ ۹۔ بازرَس مَنز چلُن۔ وٕتھُن۔ کِنٕنہٕ یُن۔ مِ، کھوٚٹ پأنٛسہٕ پکُن۔ موٗلہٕ موٗلہٕ پکُن۔ ۱۰۔ عمل کرٕنی۔ مِ، نٔصیٖحژ پَتھ پکُن۔ ۱۱۔ چلہٕ وُن روزُن۔ مِ، پرٛدِ پکُن۔

۲۱۔ کُنہِ کتھہِ کھُسن، تتھ سبدتھ گژھنی۔ بہتھ نہٕ گژھُن۔ جان پأٹھی چلُن۔ سوکھہِ سان دوہ دوہ کڈُن۔ مِ، لنگر پکُن۔ بأزی پکنی۔ دَم پکُن۔

۳۱۔ دۄستوٗر آسُن۔ مِ، یہِ آو پتہٕ وَتھ پکان۔

۴۱۔ کُنہِ اَترس یا وُلٹہِ کتھہِ بیترِ نہٕ واد ووتھُن۔ پکِتھ گژھُن۔ ۵۱۔ گنڈُن۔ وسُن۔ پۄٹ ترٛاوُن۔ مِ، مےٚ چھُ رنگ پکُن (تاس گنڈنس منز)۔

پکن پاے:۔ چلنی۔ دَسگاہ۔ یَختیار۔ یہِ وُنی زِ تتہِ چلُن، کرٕ کھ نہٕ ووٗنی۔ مِ، یہِ ہنکہ سےٚ کرِتھ یس پکن پاے آسہِ۔

پکن پۄر:۔ گوڑ گوڑ پکن۔ وزِ قدم ہیوٗ ہ کڈُن ہیوٗن (شُری سُند یا بیمارِ بیترِ پتہٕ)۔ زنگ یا کھور پکُن لایق گژھُن۔

پکأنی:۔ پگوٗنے۔ پکان پکانے۔ وُلی وُلی۔ جَل جَل۔ اُتی۔ ۳۔ آمتےٚ۔ یَتھ پتھ نہٕ اعتراض آسہِ، مِ، بیپرٕ ہَن چھےٚ پکأنی۔

پکنس ٹکُن، (پکنس گژھہِ آسُن ٹکُن): ۔ یُس یوٗت پکہِ سُہ تیوٗت کھیٚیہِ میچنہٕ ستی چھےٚ بوچھہِ۔ یُس یوٗت میچنتھ کرِس گژھہِ تیوٗت کھہن آسُن۔

پکہٕ وَنی:۔ پکہٕ پچ مۄزوٗری۔

پکہٕ وُن:۔ ۱۔ یُس پکہِ۔ یُس گژھہِ۔ یُس نیرِ۔ پکنس ووتمت (شُر)۔ ۲۔ یہِ پکتھ ہیکِی زِ (خاصکرِتھ

یَتھ نہٕ زیادٕ منگ آسہِ۔ ۳۔ یَتھ جان منگ آسہِ۔ یہِ بازرس منز چلان آسہِ۔ یہِ بازرس اَندر ووتھہِ۔ ۴۔ چلہٕ وُن (سِکہٕ)۔ رُکتھ نہٕ گژھُن۔ مِ، گُذارِ پکہٕ وُن آسُن۔

پگناوُن:۔ کانٛہہ بُڈ، بیمار یا شُر تھچھ کرِتھ قدم کڈناوُن۔ ۲۔ حرکتہٕ منز اَنُن۔ چلاوُن۔ مِ، گاڑی پگناوِنی۔ ۳۔ یہِ نہٕ ووتھان آسہِ تتہٕ کُنن یا بدلاوُن مِ، باہ لَددانہِ پگناوُن۔ کھوٚٹ سِکہٕ پگناوُن۔ ۴۔ زیرِ دِتھ یادَکہٕ دِتھ کڈُن یا بڑوٗنہہ کُن نیُن۔ ۵۔ چلراوُن عام کرُن (کانٛہہ نوٚو چیز)۔

پکوٗری:۔ م۔ موٗل۔ پکور <ہ:[. پکوڑی <س: پکو+ وَٹی] پکوڑ۔ کُنہِ کھنہٕ چیزٕچ بناوٕمٕژ موٗنڈ۔ امیٖگ جمع چھُ پکورِ۔

پکھ۱:۔ م۔ موٗل۔ پک <پرٛاکرِت: پکہٕ <س: پرٛ کرٛمنہ۔ ۱۔ قدم کڈ۔ قدم تُل۔ ۲۔ پکُن، یتہٕ پأٹھی چھُ اَکِسے محاورس منز اِستیمال سپدان۔ مِ، پکہٕ پکھ۔

پکہٕ پکھ:۔ پکن تہٕ پکُن۔ کُنہِ نہٕ بہُن۔ تھکہٕ ورأے پکُن۔ اور یور کران روزُن۔ سبٹھاہ پکُن۔

پکہٕ موٗنڈ:۔ پأٹ۔ نیوٗرہتھ زنگہِ ہُند بۄنیم حِصہٕ (کٹہٕ ہنز یا ژھاولس بیترِ ہنزٕ زنگہِ ہُند)۔

پکھ۲:۔ م۔ موٗل۔ پکھ <س: پکشہٕ۔ ۱۔ پوٚکھ۔ پاس۔ طرف۔ مِ، یتہٕ اُمی ہنز پکھہٕ رٹکھ۔

پگھ[۳] :- م۔ مؤل۔ پگھ <س: پکشہ۔ ا۔ جاناوارِ سُنٛد وُپھنگ تان۔ ۲۔ وُڈٕنٕہ کیٚمَن ہُنٛد سُہ حصہٕ یِمہٕ سٟتؠ تِم وُپھان چھِ۔ م، پوٚشرِ سنٛز پگھ۔

پگھہٕ پٔٹھر تہٕ آسُن ہُہُن :- کُنہٕ فسادٕ بیترِ خاطرٕ تیار بہ تیار آسُن۔ ژونہٕ کرنہٕ باپتھ ہیتٕس پزاران آسُن۔

پگھہٕ پوٚستین :- سُہ چٔرۍ کوٹھ یتھ أندری کنٕی تیرِ برِ مژٕ آسَن۔

پگھہٕ ڈٔنٛز، پگھہٕ مؤل :- پگھہٕ تل زٕ آوی جَن تیرٕ ہِن تلہٕ کنٛیگ ماز۔ سُہ ماز یتھ منٛز زٕ آوِج پگھ آسان چھےٚ۔ وُچھِو "پگھہٕ وأر" تہٕ۔

پگھہٕ ژوٗٹ :- ا۔ یَس پگھہٕ ژٕچھہٕ مژٕ آسَن (جاناوارس بیترِ)۔ یَس پگھہِ کرٕ پھ آسہِ ہینہٕ آمٕت۔ ۲۔ بےٚ آسرٕ۔ یَس نہٕ کانٛہہ ڈوٗ کھ آسہِ۔

پگھہٕ ژھیوٗن :- ا۔ یَس پگھہٕ ژھیٚنہٕ مژٕ آسَن (جاناوارس بیترِ)۔ یَس پگھہِ کرٕ پھ آسہِ۔ ۲۔ نأکی لاگنٛگ پکو یتھ اکھ حصہٕ ژھیوٗنمٕت آسہِ۔ ۳۔ پرٕ ژھیوٗن۔ پنہٕ نوٗ ترٕ وومُت۔ ۴۔ (ورگہٕ) یَس بزٕ ونٛٹھ بڈٕنٛچ صوٗرتھ آسِہٕ۔ م۔ پگھہٕ ژھیٚنٛیۍ۔

پگھہٕ واو :- وُپھنہٕ یا پگھہٕ وایِنہٕ سٟتؠ یُس ہوا گژھان چھُ۔ وُچھِو "پگھہٕ" لفظس تل "پگھہٕ واو" تہٕ۔

پگھہٕ وأر :- پگھہِ ہِنٛدِ موٚتہٕ طرفُک ماز (جاناوارِ سنٛز)۔

پگھہٕ پنہٕ :- (ل۔م) پگھہٕ پأدٕ گژھنہٕ۔ ا۔ حوصلہٕ افزأیی باسنی۔ ہیمتھ بڑٕنی۔ کینٛہہ کرنہٕ باپتھ آزاد گژھُن۔ ۲۔ بڈٕ ہِن مالِن منٛز درٕ سہٕ دیُن ہیوٗن۔

پگھڑ :- کُکلہٕ ہیوٗ اکھ ہور جاناوار۔

پگھل :- مؤل۔ پگھل <س: پکشہ + پالہ۔ ا۔ پگھہٕ دار۔ یَس باپتھ پگھہٕ آسن (قودرتی)۔ ۲۔ یتھ یا یَس تیر بیترِ لاگنہٕ آسن آمٕژ۔

پگھنڈٕ، پاکھنڈٕ :- ن۔ مؤل۔ پگھنڈ <س: پاشنڈ۔ مکھر لاگن وول۔ کٹہٕ مذہبدار۔ اپزٕ ے شانٛژر لاگن وول۔ ئلنٕس رٹن وول۔

پگھنڈ، پاکھنڈ واہراوُن :- ڈامب لاگُن۔ اپزٕ پأٹھر لاگُن۔ مکھر لاگنی۔

پگھنڈی، پاکھنڈی :- ا۔ یُس بیٚین بأزی تارنہٕ باپتھ پانٕس دپندار بیترِ ونہٕ۔ یُس اپزٕ ے دَرویش لاگہِ۔ یُس ساد سُنٛد اپزٕ ے لیبٕہ لاو کرِ۔ ۲۔ سُہ یُس نیٚبرٕ اکھ تہٕ أندرٕ بیا کھ آسہِ۔

پگھہٕ :- ن۔ مؤل <س: پکشہ۔ ا۔ پنٛکھ۔ بڈ واوٕ ج۔ ۲۔ ہارمونیم باجک سُہ حصہٕ یِمہٕ سٟتؠ تتھ ہَوا کران چھُ۔

پگھہٕ واو :- پنٛکھُک داو۔ یُس ہَوا پنٛکھ چلاونہٕ سٟتؠ یوان چھُ۔ وُچھِو "پگھ" لفظس تل تہٕ۔

پگھہٕ وایُن :- ہارمونیم باجُک پگھہٕ چلاوُن۔

پُگھچ اپُگھش :- ن۔ مؤل۔ پگھچ <ہ: پرنچہ۔ ا۔ دَجہٕ ترٕ۔ دَجہٕ تلم۔ گپر چھل۔ م، پھرنٕس چھتھ پگھچ

وٲلۍ ہتۍ ۔۲۔ ڈٕ ج۔ واٹہٕ ڈٕ ج۔ پُٹھ ڈٕ ج۔ م۔ اِ
نالہٕ پگھُچ۔

پگھچہِ واٹھ:۔ پگھُچ ترٛ اوٗن۔ ڈج پگھُچ۔

پگھُچ۲:۔ ن۔ مۆل۔ پَچھ <؟۔ یُنٛدرٕ کہِ چرٕ کھک پَچہِ کون۔ سہ چیز یُس رٕگری کٕنٛن پیٹھ پکہٕ۔

پگھیاگ:۔ ن۔ مۆل۔ پگھیاگ <س: پکشہٕ + یاگہٕ۔ پَچھُک ہوٗن۔ یُس ہوٗن اۆگ دوہ دوہہِ یا پٔنٛژھ دوہہِ کرنہٕ ییہِ۔

پگھیاگ تھوٗن:۔ پگھیاگ ہاوٕنٕک پرٕن کرُن۔

پگھیاگ وۆر:۔ پگھیاگٕنٛک اَڈۍ وۆر۔

پگ:۔ م۔ مۆل۔ پگ <س: ؟ پرٛگرٕ ہہٕ پگر۔ دستار۔ صافہٕ۔

پگ بدٕلنۍ، پگ بدلاوٕنۍ:۔ ۱۔ اکھاُکۍ سُنٛد دستار دیُن (یانہٕ ژُنۍ سۆنٛخ یارٕ زآسنٛچ علامتھ)۔ اکھ اُکۍ سُنٛد جاےٚنۍ یار بنُن۔ ۲۔ مالہٕ دستار ترٛاوِتھ صاف دستار گنٛڈُن۔ ۳۔ دستار بدلی کرٕنۍ۔ شرِ بابتھ وۄپرٕ مَردس نِش گژھُن (زنانہِ ہُنٛد)۔

پگاہ:۔ ن۔ مۆل۔ پگاہ <ف: س: پرٛاگرہہٕ۔ اَزٕ ییک دوہ گُژھتھ۔ ییہِ دوہہٕ۔ (ورگہٕ) جلدٕ یا بۆزی زبس کر۔

پگاہ تام (تامتھ، تانۍ، تانتھ):۔ ۱۔ بٕییس دوہس تام۔ پگہُک دوہ موکلنس تام۔ ۲۔ اَزۍ کہِ پیٹھہٕ پگاہ دوہ بتھ۔

پگ ڈُنڈۍ:۔ [م۔ مۆل۔ پگ ڈَنڈ <ہ: پگ ڈنڈی] پُدرٕ وتھ۔ مزرٕ وتھ۔

پَل۱:۔ ن۔ مۆل۔ پَل <س: اُپلہ۔ بڈٕ کٕنۍ۔ شِیل۔

پَلس پیٹھ ہتھرٕ زن:۔ ۱۔ سو کٲم یتھ نہٕ کینٛہہ وُٹھ ییہِ۔ ۲۔ سو کٲم یتھ نہٕ کانٛہہ دوہ نیرِ۔ ۳۔ ترٛٹھ کٲم ییمہٕ ستۍ پانٕنے مُکرۍ گژھی زٕ یتھہٕ کٕنۍ پلس چھکنہٕ ستۍ اورٕ ےٚ پچھکہٕ چھیٚ یوان۔

پَلن پوٗنۍ چھاوُن:۔ بےٚ پھل میہنت کرٕنۍ۔

پَلن پوٗنۍ دیُن:۔ (ل۔ م)۔ پَلن سگ دیُن۔ (ورگہٕ) ٹٕلۍ جگُھن۔ بےٚ پھل میہنتھ۔ سو کٲم بیترِ یتھ نہٕ کانٛہہ فٲیدٕ ےٚ نیرِ۔

پَلہٕ برٕ:۔ پَلہٕ مانٛز۔ سہ نٔجر ہیوٚہ یُس سرٕ ییہہ آسنہٕ کٕنۍ پلس پیٹھ پاُد گژھان چھُ۔

پَلہٕ بور:۔ ترمہٕ کنہِ ییمہٕ تِلہٕ وونۍ بارِ خاطرِ کاژپیٹھ تھوان چھُ تہٕ یتھ داند لمان چھُ۔

پَلہٕ پوٗنۍ ڈٕلُن:۔ کانٛسہِ ہُنٛد زار پار یا حُکم بیترِ نہٕ فِکرِ کھسُن۔ پرواے نہٕ گژھُن۔ ڈمٕٹس نہٕ رپھزٕ گژھنۍ۔

پَلہٕ تلہٕ پۆژرٕ ہیوٚہ، پَلہٕ پیٹھہٕ پۆژرٕ زن:۔ یُس ہنگہٕ منگہٕ ژٕھی ژٕھی گژھہِ۔ یُس سیٚز کتھہِ پیٹھ یہوے کھینٛہ ہیوٚہ ووتھہِ۔

پَلہٕ ترٛ وِیَن اَتھہٕ ژٕھنٛن:۔ (مطلب حاصِل کرنہٕ خاطرِ) خطرن منٛز پان ترٛاوُن۔

پَلہٕ مائٔز :- پَلہٕ بُر ۔ سہ نچر ہیؤ ہ یُس سرٛ یہہ آسنہٕ کِنہِ پلس پٹھ پاٲد گرٛ ھان چھُ ۔ یہِ پھِۓ کینژن ژمہِ ہٕنزن بیمارن دَوا۔

پَلہٕ ہَر :- سولڑٲے یتھ منٛز اکھ اَکِس پَل یِن چھاونہٕ ۔ (وَرگہٕ) سخ تہٕ اَژھینٛ لڑٲے یتھ منٛز اورِ یورِ نٔبے لکہٕ یِن کڈنہٕ۔

پَل پھرُن، پَل پھرُنی :- (وَرگہٕ پاٹھی) کانٛہہ بٔڈ تہٕ مُشکِل کاٗم کرٕنی ۔ یہِ چھِ ہزلہٕ رٕنگی تہٕ ونان۔

پَل چھاوٕنی :- (ل ۔م) پَل لاینی ۔ (وَرگہٕ) لایہ لاے تہٕ مارٕ مار کرٕنی (خاصکٔرتھ یپٲلہِ اورِ یور لکہٕ تھوکہٕ ژارنہٕ یِن)۔

پَل منٛڈٕنی :- سبٹھا کوٗشش کرٕنی ۔ سختیہٕ ٹلنہٕ۔

پَل [۲] :- ن ۔ مؤل ۔ پَل < س: پَلہٕ ۔ ۱۔ اکھ پرمانہٕ۔ اَکھ وَزٕن ۔ سیرُک وُہیم حصہٕ ۔ ژور تولہٕ۔
۲۔ اکہِ پَلہٕ وزٕنک ۔ یتھ اکھ پَل وَزن آسہٕ۔
۳۔ اکہِ گرٕ ہُنٛد شیٹھُیم حِصہٕ ۔ گرٕ ۔ ژیؤ ہ۔

پَلہٕ پَلہٕ :- رَژرَژِ ۔ پیٹھتہٕ پیٹھتہٕ ۔ وارِ پتہٕ وارِ۔

پَلہٕ پَلہٕ کٔنُن :- (ل ۔م) پَلہٕ وادٕ کٔنُن ۔ پیٹھتی کٕنی ۔ (وَرگہٕ) یِزتہٕ واٗلس بدناٗمی کرنس منٛز نہٕ کانٛہہ کسر تھٲوٕنی ۔ پیٹھتی موقہٕ یہِ تٔی وَگوژٕنُن۔

پَل [۳] :- سؤل ۔ پَل < س: پَلہٕ] ۔ ناٹہٕ ۔ ماز ۔ نینہٕ (یہِ چھُ اکھ سبٹھا پرٛون لفظ) م، اتھہِ اَل پَل وَکھرہتھ (لل دید)۔

پلستر :- ن ۔ مؤل < پلستر < انگ: پَلاسٹر ۔ (Plaster) ۔
۱۔ بور ۔ بورَس پیٹھ چؤنہٕ سُر کھِ بیترٕ ہُنٛد گچھ۔
۲۔ لیپ (پھُٹہِ ہٕتس اَنگَس بیترٕ واٹھ دِنہٕ باپتھ۔

پَلنٛگ :- ن ۔ مؤل ۔ پَلنٛگ < س: پَلنٛک ۔ چارپایہٕ ہُنٛد اَکھ کھُسِتھ ہٕ قسم۔

پَلنٛگ پوش :- پَلنٛگ ژادر ۔ سوسادٕ یا کامہِ دار کپر ژادر یوسہٕ پلنگس پیٹھ وٲہرِتھ بسترٕ گردِ بیترٕ نِشہِ بچاونہٕ باپتھ واہراونہٕ پھِۓ یِوان۔

پَلنٛگ ژادر :- سو بٔڈ کپر ژادر یوسہٕ پلنگس پیٹھ وٲہرِتھ پھِۓ ترٛاونہٕ یِوان ۔ پَلنٛگ پوش۔

پَلنٛگ کھوٗر :- پلنٛگچ اکھ زنٛگ۔

پَلو [۱] :- ن ۔ مؤل ۔ پَلو < س: پَلّو ۔ ۱۔ نالی لاگنُک سُوتھ کپر ۔ پوشاکھ ۔ ۲۔ اِستیمالکی کپر ۔ م ِ، لیفہِ پَلّو، گبہٕ پَلو ۔ ۳۔ کپر ٹُکرٕ ۔ ژ ج ۔ م ِ، دَجہِ پَلو بیترٕ۔

پَلو دَلو :- پَلو بیترٕ ۔ اِستیمالکی پَلو ۔ وُرٕنکی وَتھرٕ نکی تہٕ وَلنکی چیز۔

پَلو دِتھ گرٛ ھُن :- ہاٗرِتھ گرٛ ھُن ۔ آش پوٗرٕ نہٕ گرٛ ھِتھ نیرُن ۔ تیٚچ وومید آسِہے تتھ پھیش لگِتھ نیرُن ۔ ناکام واپس گرٛ ھُن۔

پَلو دیِن :- ہاٗرِتھ ہیُن ۔ ہار مانٛنی ۔ ناکام گرٛ ھُن ۔ ہِمَتھ پھُٹٕنی۔

پَلاش :- ن ۔ مؤل ۔ پَلاش < س: پَلاشہَ ۔ اَکھ گُلی ذاتھ۔

پَلالہٕ کرُن :- رَچھُن ۔ پالُن ۔ کھیاوُن تہٕ چاوُن۔

مَدار کرُن ۔

پَلہِ :-۱۔ پَتھ گُن ۔ سومبرتھ ۔ جمع ۔۲۔ حاصِل ۔ خرٕچ بیترِ ژٔٹِتھ یہ مُژ روزِ ۔

پَلہِ کرنہِ :- لٔتھی کٕج لوٗٹھ گنڈنس منٛز پٲنۍ کھارٕنۍ ۔

پَلہِ پیوٚن :-۱۔ فِکرِ ترُن ۔ بٔجُن ۔ دِماغس منٛز یُن ۔ ۲۔ کُنہِ منٛز کانٛسہِ کینٛہہ حِصہٕ ترُن یا باگہٕ یُن ۔ حاصِل یُن ۔

پَلہِ ۱ :- ن ۔ مؤل ۔ پَل < س: پَل] ۔ آیہِ ، نِشانہٕ ۔ یوٚت واتُن آسہِ یا واتناوُن آسہِ ۔

پَلہٕ کرُن :- آیہِ کرُن ۔ نِشانہٕ کرُن ۔

پَلہٕ ۱ :- ن ۔ مؤل ۔ پَل < س: پَلو] ۔ پوٚژھ ۔ خاصکٔرِتھ کامہِ دار (دَستارُک ، ساڑِ ہُنٛد یا لونٛگہِ بیترِ ہُنٛد) ۔

پَلہِ بوٚڈ :- یمیُک پوٚژھ ۔ کھجرِ بوٚڈ آسہِ ۔

پَلہِ بأر :- تولہٕ ژرٛڈ ۔ سوٗ کٔنۍ یوسہِ تولہِ کانٛجہِ پتہٕ کنہِ بارس چھےٚ آسان ۔

پَلُن :- ن ۔ مؤل: پَل < س: پالنہ ۔ ہ: پکنا ۔ پروٚرِش لٔبنۍ ۔ رَچھنہٕ یُن ۔

پَلیٹ :- ن ۔ مؤل ۔ پَلیٹ < انگ : پلیٹ (Plate) ۔ رِکأبۍ ۔ تھالِ ۔ لوکُٹ تھال ۔

پلیٹِنَم :- ن ۔ مؤل ۔ پلیٹِنم < انگ ۔ پلیٹِنَم (Platinum) اکہِ داتُک ناو ۔

پَلیٹ فارم :- ن ۔ مؤل ۔ پَلیٹ فارم < انگ ۔ پَلیٹ فارم ۔ (Platform) ۔۱۔ پٔنڈال یا چوٗکی بیترِ یَتھ پٔٹھ کھٔسِتھ بولان کران چھِ ۔ سٹیج ۔۲۔ ریلہِ ہُنٛدِ سٹیشنچ سوٗ تھزرٲوِتھ جاے یمہِ پٔٹھہٕ لوٗکھ ریلہِ منٛز اَژان چھِ یا یَتھ پٔٹھ لوٗکھ ریلہِ منٛز نیرٕن وِزِ وَسان چھِ ۔

پَلٹَن :- م ۔ مؤل ۔ پَلٹَن < انگ : پَلاٹوٗن (Platoon) ۔ پیدل فوجُک اَکھ دَستہٕ ، اَتھ اَند رچھِ یژ پٲٹھی زٕ ہَتھ سِپاہ آسان ۔ لشکرٕ ہُنٛد اَکھ سَب ڈِوِجَن ۔

پَلٹُن :- ن ۔ مؤل ۔ پَلٹ < پرٛاکرِت: پَلٹّو + ک اُن ۔ بگرُن ۔ خراب گژھُن ۔ کُنہِ کارُک نہٕ روزُن ۔ آب یُن ۔ سرٕ یہٕ رٔٹُن یا کرُن ۔

پکرُن :- ن ۔ مؤل ۔ پکر < ? ۔ بکار یُن ۔ وَقتہٕ وِزِ اتھہٕ روٗٹ کرُن ۔ مدد کرُن ۔

پکرٕ وُن :- یُس مَدتھ کرِ ۔ یُس اکاربکار ییہِ ۔ پکرٕن وول ۔

پَلنہٕ :- ن ۔ مؤل ۔ پَلن < س: پکیانہٕ ۔ م، ف: پالان ۔ ۱۔ سُہ زمین یُس نہٕ دالُو آسہِ ۔۲۔ بأر گری سُنٛد زمین ۔۳۔ گری زمینس تلہٕ پکو ۔

پَلیُن ۱ :- ن ۔ مؤل ۔ پلِن < س: پَلہٕ + ک: اُن ۔ اَکھ پَرمانہٕ یَتھ اکھ پَل وَزِن آسان چھُ ۔

پَلیُن ۲ :- اکہِ پَلہٕ کہ وَزنہٕ ۔۲۔ یَتھ اکھ پَل وَزِن آسہِ ۔ یَتھ پکوس اکھ پَل پٔن لوگُمت آسہِ ۔

پَمبہٕ ژالُن :- م ۔ مؤل ۔ پَمبہٕ ژالُن < س: پَدمہ + چالنہٕ ۔ پَمبہٕ ہاکُک مؤل ۔ اَمِچ ہوٚچھ پھسکھ

چھِنے پھٕھَرن دَوالگان۔

پَمبہٕ سَر :-ن۔مؤل۔پَمبہٕ سَر <س:پَدَمہ+سَرہ۔ ا۔پَمپوشہٕ بُرتھ سَر۔٢۔وولرس بۄنۄ یہ طرنہ اکہ نَمبلہٕ ہُندناو، اَتھ چھُ بڑٕ نُٹھیم ناو"پَمپاسَرس"۔

پَمبہٕ لوٗکھر :-م۔مؤل۔پَمبہٕ لوکھر <س:پَدمہ+ک لوکھر <سِ:؟لوشٹکہ یا لوگہٕ۔ا۔پَمپوشک موٗ یتھ منٛز پَمچھ آسان چھُ۔پَمچھن ہنٛز گوڑ۔ ٢۔اَکھ زہریلہٕ تہٕ خطرناکھ پھٔل۔(یہ چھُ شانَن منٛز باگ نیران) یہ چھُ پَمبہٕ لوٗکھر شکلہٕ آسان تہٕ اَتھ چھہٕ سٹھاہ موکھہٕ آسان۔

پَمبہٕ لوٗکھر پیٛنٛز :-سُہ پھٔل نیرُن یتھ پَمبہٕ لوکھر وَنان چھہٕ۔

پَمبہٕ ہاکھ:-ن۔مؤل۔پَمبہٕ ہاک<س:پَدمہ+ شاکہ۔ ژاشرِسان اِکھ ہاکہٕ ذاتھ۔

پَمچھ :-ن۔مؤل۔پَمچھ <س:پَدماکشہٕ۔پَمبہٕ لوکھرِ ہُندموٗ (یہ چھُ ریٛنٛڈہٕ ہیوٗہ آسان)۔

پَمچھ ہۄن:-پَمچھ گوجہٕ ہُند منٛز یم ترِیُس ٹیوٗٹھ چھُ آسان۔

پَمپ :-ن۔مؤل۔پَمپ <انگ:پَمپ (Pump) پھوکھ بَرنگ یا آب بیترِ کھالنگ والنگ نور۔

پَمپوش:-ن۔مؤل۔پَمپوش<س:پَدمہ+پُشپہ۔اکہ پوشک ناو۔یہ چھُ سَرن تہٕ پوکھربن منٛز کھسان۔

پَمپوشہٕ دَل :-پَمپوشُک وٕتھر۔پَمپوشُک بُرگ۔

پَمپوشہٕ دٕج :-سو جاے ییٚتھ سٹھا پَمپوش پھوٗلی ہتی آسَن۔

پَمپوشہٕ ڈَل :-پَمپوشو بُرتھ سَر۔

پَن ¹:-ن۔مؤل۔پَن <پڑاکرِت:پَنٕہ۔س:پَرنہ۔ وٕتھر۔بُرگ۔

پَنہٕ بَتہٕ :-یتھ بَتس ژۄ رَرس تر اُوِتھ پوٚرِ مایہ کڈنہٕ ییہ۔اَمہٕ ستی چھُ یہ کمزورس یا بیر اَمس بیترِ ٹھیکھ پاٹھی شرٛ پان۔

پَنہٕ بُرگ :-(کُلئِک) اکھ پَنہٕ وٕتھر۔

پَنہٕ پوٚنٛپر :-اَکھ وُپھوٗن کیوٗم یُس یِژ پاٹھی پَنہٕ برٛگن تہٕ پوشہٕ وٕتھرن پیٹھ بہان چھُ۔

پَنہٕ ٹُل :-کَم زیادٕ سوٗمبری ہتی پَنہٕ بُرگ۔تیتی پَنہٕ وٕتھر ییتی اَتھس منٛز ٹلنہٕ ہِن۔

پَنہٕ چھانٛئی :-ا۔ہوٚکھہٕ متین وٕتھرن ہُند کلوٗ پیٹھہٕ وٕسی پیوٚن۔کلوٗ پیٹھہٕ پَن ہوٚکھی ہوٚکھی پیوٚن۔ ٢۔ہوٚکھمُت آسُن۔ہِرتھ پیوٚمُت آسُن (دادِ، فِکرِ یا خوفہٕ ستی)۔

پَنہٕ ژٕنہٕ :-ہوٚکھ پَن زالِتھ بناوِمُژ ژٕنہٕ۔

پَنہٕ مُری ییٛنٛز :-(سَمسار تر اُوِتھ) پَنہٕ پہربن اَندر ژھپہٕ دِنہٕ۔

پَنہٕ موٚر :-باچھ پہر، گاسہٕ پہر۔

پَنہٕ وٕتھر :-پَنہٕ بُرگ۔

پَن ²:-ن۔مؤل۔پَن < ؟ ہ،ا: پنّا=پَنہٕ پَچکھ

(پلیٹس)۔ا۔کَتہٕ مَتہٕ ستھرٕ ج بیترٕ زاُوِج تہٕ زٕپٹھ داو۔۲۔(وَرگہٕ پاُٹھی) کُنکی لوٗکٕٹ حِصہٕ، ریشہٕ۔

پَنن گرٛٹھُن:۔(ل۔م) کُنہٕ کپرٕک اکھ اکھ پَن وُچھُن یا سَر کرُن۔(وَرگہٕ) پیٹھٕن تام سنُن۔ رَژَن تام سام ہیٚنٛز۔لوکچہ کتھہٕ تام سَر کرنہٕ۔ بأنہٕ بأنہٕ سام ہیٚنٛز۔

پَنن واتُن، پَنن گرٛٹھُن:۔رَژٕ رَژٕ سنُن۔پیٹھہٕ پیٹھِچ خبر آسٕنۍ۔

پَنہٕ پَنہٕ کرُن:۔اکھ اکھ پَن الگ کڈُن۔ پیٹھی پیٹھی کرٕنۍ۔ٹُکرٕ ٹُکرٕ کرُن۔تلو مہ کرنہٕ (کپرس، کاکدس بیترٕ)۔

پَنہٕ پَنہٕ گرٛٹھُن:۔ا۔رٕنُن۔تلو مہ گرٛھنہٕ،پیٹھی گرٛھٕنۍ۔ ۲۔(تھکِتھ ژھینٛتھ) جسم یَلہٕ یَلہٕ ہیوٗہ باسُن۔ (بیمارٕ سُند) کمزوٗری کِنۍ تھوٚ کمُت ہیوٗہ آسُن۔

پَنہٕ پیچُک:۔زٕ ٹھس گوٗس پٹھ وٗلتھ پَن۔

پَنہٕ تلو ڈیٚنٛج تہٕ ڈیٚنٛجہٕ تلو پَن:۔یہِ چھِ تمہٕ وِزٕ وَنان ییٚلہِ کانٛہہ پَرخاش گرن وِزِ یا بختہٕ وِزِ پوٚز پوٚز باونہٕ بدل اوٗرک یوٗرک وٗنتھ پٕنٕنۍ کِنۍ برابٔری انہِ۔

پَنہٕ داو:۔تیٚوٗتے پَن یوٗت اکہِ وِزِ ہرنہٕ تارٕ زٕ پَنہٕ ٹُکرٕ۔کے پَن۔پَنہٕ رَژھا۔

پَنہٕ ڈیٚنٛج:۔لوٗکٕٹ پَنہٕ ڈیوٗنگ۔

پَنہٕ ڈیوٗنگ:۔پَنہٕ کولہٕ۔بڈ پَنہٕ ڈیٚنٛج۔

پَنہٕ کون:۔سوزٕنہٕ تُلِس پٹھ وٗلمُت پَن۔سو پَنہٕ ڈیٚنٛج یُس یٕنٛدرٕ کأنس پٹھ وٗجھرٕ آسہِ۔

پَنہٕ کوٗٹھ، پَنہٕ گنٛڈ:۔آرکی پاُٹھی وٗلتھ مُلتھ تھوومُت پَن۔اَتھ چھُ ۸۴۰ گز تام پَن آسان۔

پَنہٕ گوٗلی:۔تاہ دارٕ وٗجھرٕ لوکٕٹ پَنہٕ ڈیٚنٛج۔پَنہٕ مِلرٕ۔

پَنہٕ لُر:۔سو پَنہٕ داو یوسہٕ بیٚیس پَنہٕ داوِ ستۍ وُٹھتھ آسہِ۔

پَنہٕ مِلر:۔پَنہٕ گوٗلی۔لوکٕٹ پَنہٕ ڈیٚنٛج۔

پَنہٕ نَلکہٕ:۔پَنہٕ رٕیل۔گُتس بیترٕ بناوٕ مٕژ نٔلی ہِش یتھ پٹھ پَن چھُ وٗلتھ آسان۔

پَن برُن:۔(ووٕ وٕرِ سُند) بانہٕ منز وچھ کون برُن۔

پَن کھالُن:۔یٕنٛدرٕ کتان کتان پَن زٕچھرٕ اوٗن۔

پَن [۲]:۔ن۔موٗل۔پَن < س: پَنہٕ۔بأدرٕ پٹھ کہٕ زوٗنہٕ پچھِچ ژورم تہٕ امہِ پتہٕ باقے دوہَن پٹھ روٗٹھ کرٕنچ رٕتھ۔

پَنہٕ ژوٗٹ:۔پنٛگ روٗٹھ۔پٕنٛچ ژوٗٹ۔

پَن تھوٗن:۔پَن دِنگ پٕژن کرُن۔یہِ چھے اکہِ قسمٕچ دٔش یوان تھونہٕ۔

پَن وٕسن:۔پَنہٕ روٗٹھ کرٕنۍ۔پَن دِنٛچ رٕتھ پوٗر کرٕنۍ۔

پَناہ [۱]:۔ن۔موٗل۔پَناہ < ہ:ا: پَنا < ف: پہنا۔بَر۔کھجر۔ خاصکرٕ تھ کپرٕک یا کپرٕ وِچیرُک۔

پَناہدار:۔ا۔بڈ پناہہٕ۔یتھ وار یا پناہ آسہِ۔یتھ سٹھاہ بَر آسہِ۔۲۔(وَرگہٕ) یتھ زیٹھ بَر کتھ ییرٕ۔

پَناہ [۲]:۔ن۔موٗل۔پَناہ < ف: پناہ۔چھپُن۔بچاو۔

حِفاظتھ۔

پَناہ دیُن:-۱۔چھپن جاے دِنۍ۔۲۔بَچاوُن۔موکلاوُن۔

پَناہ گاہ:-چھپن جاے۔ییٚتہِ چھُپتھ ہیٚکو زِ۔

پَناہ منگُن:-۱۔چھپن جاے ژھانڈنۍ۔بَچاوٕ باپتھ درخاص کرُن۔۲۔نجاتھ منگُن۔کأنسہِ برٛوٚنہہ کنہِ ہار مانٛنۍ۔۳۔(وَرگہِ) کنَن ژھٕرِ دِنۍ۔توبہٕ کرُن۔ژلُن۔

پَنہٕ وِنۍ:-<س:پرٛسَون=ہ/ لِ پَنہِ یانا(پلیٹس)
۱۔(وٕ ژھ ہأوِتھ) گاوچاوٕنۍ (وٕ ژھ ہأوِتھ) گاوِ دود ہیوٚن۔۲۔(وَرگہِ) ژٕھلرِتھ ناوِ والُن۔خوشامد کٔرِتھ پھرُن۔

پَنُن:-سوٗل۔پَنُن <ک:پَن+اُن۔اَپَن <س:آتمن۔
یہِ چیز یُس پأٹھی کأنسہِ ہنٛدِس قبضس تل آسہِ یا یتھ پیٹھ کأنسہِ ہُنٛد حق آسہِ۔یتھ پانس ستۍ واٹھ آسہِ۔دوٚیمہِ سُنٛد نہٕ۔

پَنٕنۍ پام بیٚیس دِنۍ:-پَنُن عأب بیٚیس لدُن۔پانہٕ عأبہٕ لد اٲسِتھ بیٚیس نوقص کڈنۍ۔

پَنٕنۍ کتھ پنہٕ نی جایہِ:-یہِ چھہ تمہِ وِزِ وَنان ییلہِ دون اندرس پرٛژھ کأنہہ کتھ یا ماملہٕ ترٛتیٖمس وَنُن آسہِ نہٕ یا پزِ نہٕ۔دون ہُنٛد سر چھُ دون اندرتہٕ ترٛتیٖمس پزِ نہٕ باوُن۔م۔ژٕ دَپھ ییٚنہٕ بہٕ دَپہٕ بایہِ پَنٕنۍ کتھ چھےٚ پنٕنی جایہِ۔

پَنٕنۍ گانٛٹھ حلال کرٕنۍ:-کچٕل باہ مَن کرنہٕ باپتھ پنہٕ نِس چیزس یا کارس خراب تہٕ نالگہٕ ہارٲسِتھ تہٕ تأریف کٔرِتھ برابٔری اَنٛنۍ۔

پَنٕنۍ نہٕ مانان پأغمبر:-پَنہٕ نِس چھُنہٕ پَنٕنۍ سُنٛد بَجر تہٕ تھٔزر ٹارِ کھسان۔کأنہہ اَگر سٕٹھا بوڈ تہٕ آسہِ نکھہٕ ڈٔکھہِ وأٔلِس گھسہِ نہٕ تو ہنٛد بَجر فِکرِ۔

پَنٕنۍ ہَن تینٛۍ:-پَنٕنۍ اَہنگ تینۍ۔پننس رِپس اندر نوٚن نیرُن تہٕ گوہو ڈینۍ۔ہونٛگہٕ ینہٕ۔

پَنُن آسُن:-۱۔پنہٕ طرفُک آسُن۔ٹوٹھ۔رِشتہٕ داریا دوس آسُن۔۲۔پنہٕ مطلبُک آسُن، کأنسہِ ہُنٛد نہٕ آسُن۔۳۔پانہٕ ختیأری آسُن۔پانہٕ خُدی آسُن۔

پَنُن پان:-پانہٕ۔خود بزاتھ۔پَنُن جِسم۔پَنُن وٕجود۔

پَنُن کچُل باہ مَن (ترٛوک) کرُن:-۱۔پنہٕ کتھہِ یا چیزس مول کھارُن۔۲۔پنہٕ کتھہِ نہٕ ڈلُن۔یتھہِ تتھہِ پنہٕ کتھہِ برابٔری اَنٛنۍ۔

پَنہٕ بیٚنہٕ مُشک ہیوٚن:-وُچھُن زِ پانسے ماچھُ راہ یا نوقص۔پنہٕ نِس پانس سام ہینٛۍ۔بیٚیس راہ لدنہٕ برٛونٛٹھ گوڈٕ پانس منٛز عأب ژھارُن۔

پنہٕ پانہٕ:-پانے۔خود بذاتھ۔بیٚیہِ کأنسہِ ہنٛدِ عمل دخلہٕ وَرأے۔

پنہٕ جایہِ:-۱۔تتھ جایہِ یوسہِ گنٛڈتھ آسہِ۔اَصلی جایہِ۔۲۔اَلگ پأٹھی۔پَنٕنۍ پأٹھی۔لوتہٕ پأٹھی۔پانہٕ نِیارسان۔پانہٕ وأنۍ۔

پنہٕ جایہِ سأری پادشاہ:-کأنسہِ چھُنہٕ پَنُن پان،کم

پایہ لبنہٕ یوان۔

پننہِ دارُک پۆن:۔ سُہ پنُن وأقف کاریا پیٚوٗ ریُس دُشمنُتھ کرِ۔

پننس دَلبس خبردار:۔ سورٕ۔ پننس پوس وأتتھ۔ پننہِ مطلبہِ وِزِ ہُشیار۔

پننہِ ہچہِ باہ ترٛچہِ:۔ پنُن چیز ہےٚ وٕستھ تہٕ آسہ توتہِ چھُ ووزمہِ کھوتہٕ جان تہٕ موٗلُل۔ یہِ پنُن چیز لوِ تہٕ لونہٕ ییٚ سُند۔

پننہِ ہنہِ نہٕ ڈٔلُن:۔ ۱۔ پنُن عادتھ نہٕ ترٛاوُن۔ ۲۔ پننہِ کتھہِ پیٚٹھ ڈٔٹتھ روزُن۔ ہٹھ کرُن۔

پنٛنی دزِ اژِ ٹوکھ دیُن:۔ سورٕ یکطرف ترٛأوِتھ گوڈٕ پننہِ مطلبٕچ کتھ کرٕنی۔ پننِس مفادَس پتہٕ روزُن۔ گوڈٕ پننِس مطلبس واتُن۔

پنٛبُش:۔ وُچھو ''پمُچھ)۔

پَن پشوٗ:۔ اکہِ بوٗٹہِ ہُند ناو۔ یہِ چھِ زہرلدس چۆن دِوان تہٕ امکی موٗل چھِ گرم آبس پیٚٹھ پھپھر لدس ٕگہتھ لاگان۔

پنٛتھأنی:۔ [<س: پنٛتھانہ]۔ وتہٕ یمن پیٚٹھ سفرس نیرِی زِ۔ مِ، کیوٗلی کوٗت نیرِ کھ پنٛتھأنی (نٔندریوٗش)۔

پنٛچ:۔ <ف: پنٛج۔ س: پنٛچہٕ۔ پنٛچ گو فارسی پأٹھی پانٛژھ، یہِ چھُ کینٛژن مِلوتھ لفظن ستی گوڈٕ یوان۔ مِ، پنٛچ تنِ پاک۔ پنٛچ موٗ ہیترِ۔

پنٛچ موٗ:۔ پانٛژھ موٗ یم گوٗج بناوِتھ طاقتہٕ باپتھ کھوان چھِ، یم موٗچھِ بادَم، نارجیل، پستہٕ مغز، جل گوزٕ تہٕ کھٔزِر۔

پنٛجاب:۔ ن۔ موٗل۔ پنٛجاب <ف: پنٛج+آب۔ س: پنٛچہٕ+آپہٕ۔ ہندوستانٛچہ اکہِ ریاسژ ہُند ناو ییمیُک اکھ حِصہٕ ووٗنی پاکِستانس منٛز چھُ۔ اَتھ چھُ پنٛچ آب امہِ کِنۍ وَنان تِکیازِ امہِ منٛزی چھِ پانٛژھ دٔری یا ونیران۔

پنٛجأبی:۔ ۱۔ پنٛجابُک۔ پنٛجابہٕ روزَن وول۔ ۲۔ پنٛجابٕچ زبان۔

پنٛجہِ:۔ ن۔ موٗل۔ پنٛچ <ف: پنٛجہ۔ ۱۔ اَتھہِ۔ ۲۔ اوٗنٛگجو سان کھورُک بڑٕ نُٹھُیم حِصہٕ۔ ۳۔ کھور بانٛگ سُہ حِصہٕ یتھ انٛدرٕ ٹینٛڈی اَژان چھِ۔ ۴۔ پانٛژ و اوٗنٛگجو سان کُنہِ پیٚٹھ اَتھُک نِشانہٕ۔ ۵۔ جاناوارٕ سٕنٛزِ زنٛگہِ ہُند بوٗنیُم حِصہٕ ییمہٕ ستی سُہ کینٛہہ رَٹان یا کُنہِ پیٚٹھ بہان چھُ۔ پُش سُند یا جاناوارٕ سٕنٛزِ زنٛگہِ ہُند سُہ حِصہٕ یتھ کأوی دارِنم آسَن۔ ۶۔ تاسُک پۆٹ یانٛزٕ دِیتھ پانٛژھ نِشانہٕ آسان چھِ۔ ۷۔ قبضہٕ۔ کُنہِ پیٚٹھ تھف۔ مِ، کٔراوُن سورٕے مال پننِس پنٛجس منٛز۔ ۸۔ ووٗری یا قالباف کارخانٕچ کنٛگنی۔

پنٛجہِ دیُن:۔ ۱۔ زٕلہِ بوٗک دیُن۔ یکہِ وٕٹہِ پانٛژَو نمو ستی زٕل وانٛلنۍ۔ ۲۔ تھپھ دِنۍ۔ پنٛجن منٛز رٹُن۔ ۳۔ ہنٛگہِ منٛگہِ مُستقِل قبضہٕ کرُن۔

پَنٛچہِ ژوٗٹ:-۱۔یَس پَنٛچہِ ژھیوٗنمت آسہِ (اُتھک یا کھوٗرک)۲۔یَس پَنٛچہِ دِتھ زِل ہیترِ واٲلۍ مٕتۍ آسن۔

پَنٛج تنِ پاک:-ف:پَنج تن پاک۔(مُسلمانن منٛز) پانٛژھ پاک صاحب، تہٕ دٕپتھ گے حضرتِ محمد صلعم۔فاطمۃ الزہراؓ، حضرتِ علیؓ۔حضرتِ امام حسنؓ۔حضرتِ امام حُسینؓ۔

پَنٛجرٕ:-ن۔موٗل۔پنجر ﹤س:پنجر۔۱۔جالہِ دار دأر دروازٕ۔ یتھ داریا دروازَس تتھہِ کٕنۍ آسن منٛزس گرتھ لکرٕ ٹکرٕ لاگنہٕ آمتۍ یتھ زأل ہوی آسن بنیمتۍ۔ ۲۔ٹھیٚپ۔۳۔سو بنٛد جاے یتھ لبو بدل کاٹھکر ژوواپأرۍ آسہِ، اَتھ اندر چھِ رٔٹتھ تھٲوِ مٕتۍ جنگلی جانور یا کانٛہہ کانٛہہ قِدٕی تھوٚنہٕ یوان۔ ۴۔أڈۍ جہٕ کرژنۍ۔پنٛژٕر۔

پَنٛجرٕ ہین:-أکِس پنجرٕ پٔتس ہیٚرِ بون لأجمژ پچہ ربل یتھ نہٕ دِنہٕ وِزِ دون پنجرٕ پٹھن منٛز باگ کھرٕ پھ روزِ بٮ۪یہِ یتھنہٕ اکھ پوٚٹ یتھ نہٕ ہانٛکل آسہِ پانے مُژراونہٕ یِیہ۔

پنجر پوٚٹ:-دارِ ہنٛز پنجرٕ جورِ منٛز اکھ پوٚٹ۔جورِ منٛز اکھ پنجر۔

پنٛجرٕ چھان۔پنجرٕ گرن وول۔یَس پنجرٕ گرٕنۍ آسن زٲنان۔

پنٛجرٕ طاق:-پنجرٕ جورۍ۔دارِ ہنٛدۍ زٕ پنجرٕ پٔٹۍ۔

پنٛجرٕ کٲرۍ:-پنجرٕ بناوٕنٛچ کٲم۔پنجرٕ کٲم۔

پنٛجرٕ کٲرۍ:-۱۔پنٛژٕرٕ رہیٚوٕ آسن۔یتھ حالتھ یتھ منٛز کانٛسہِ أڈۍ جے یاژٕ موژیمژٕ آسن۔أڈۍ جہٕ ترٕنگر ہیٚوٕ آسن۔۲۔پنٛجرٕ کٲم۔پنٛجرٕ کٲرۍ۔

پنٛجرٕ کٲرۍ گرٕژھنۍ:-۱۔پنٛژٕرٕ گرٕژھن۔أڈۍ جے یوت موژن۔مازَس کاوٕ لگنۍ۔۲۔پنٛجرس منٛز پھسن۔ تنتھ بنٛد گرٕژھن یتھ ہرِتھ ہیٚز۔

پَنٛج سوٗرٕ:-﹤ف:پَنٛج+ع:سورۃ۔۱۔قُرانہِ شریفکۍ پانٛژھ سوٗرٕ۔سوٗرَے یاسین،سوٗرَے مُزمل،سوٗرَے رحمان۔سوٗرَے فتح تہٕ سوٗرَے واقعہ۔۲۔سو کتاب یتھ منٛز یِم پانٛژھ سوٗرٕ درج آسن۔

پَنٛج کلیان:-﹤س:پنٛچ+کلیانہ۔۱۔سُہ گُریس ژوشوَے زنٛگہٕ چھٕرٕ آسن تہٕ بٮ۪یہٕ آسنس منٛزٕ منٛز سفید ٹیٚچہ۔۲۔پانٛژھ نشہِ یا عأب،چرس،مَدکھ،بنٛگہٕ۔أفیٖن۔شراب۔پانٛژھ بیلٕژ۔

پَنٛچ (پَنٛج):-ن۔ک۔پَنٛچ ﹤س:پنچہ۔پنچاٹھ۔پانٛژھ فأصلی۔تم کینٛہہ ژٕنۍ یِم گُنہٕ پٔٹھ فأصلہٕ دِنکۍ مجاز آسن بناونہٕ آمتۍ۔بیٚیِن لفظن منٛز تم یِم کانٛہہ نِیاے أنزراونہٕ باپتھ سوٗمبراونہٕ یِن۔

پَنٛچاٹھ:-۱۔پانٛژن فأصلین ہنٛز جماتھ۔پانٛژھ فأصلی یِم لوٗکو نِیاے أنزراونہٕ باپتھ سوٗمبرِ مٕتۍ آسن۲۔پنچاٹُک فأصلہٕ۔

پَنٛچاٹھلاگن:-کُنہٕ نِیایَس ہیترٕ پٔٹھ پنچاٹھ بیہناوُن۔(ورگہٕ پأٹھۍ) فأصلہٕ کرناونہٕ باپتھ لوٗکھ سوٗمبرأوِتھانٛی۔

پنٛچأٹھِ:- ا۔ پانٛژ و پنٛچو منٛز اکھ۔ ۲۔ ہزلہٕ پأٹھۍ تس ونان یُس مالَن منٛز دخل دِیہ۔

پنٛچ بہٕن:- کانٛہہ نیاے بیترِ أنٛز راونہٕ باپتھ پنٛچک سمٕن۔

پنٛچر:- ن۔ مؤل۔ پنٛچر < انگ: پنٛکچر۔ (Puncture) سُہ ژۆد بیترِ یپأرٕ گنہٕ چیزس بیترِ ہوا نیرِ نیرِ آسہِ ژلان (خاصکٔرتھ سایکل موٹر بیترِ ٹیوٗبس۔

پنٛچم:- [م۔ مؤل۔ پنٛچم < س: پنٛچمہ]۔ مؤسیقی ہُنٛد اکھ سور۔

پنٛچاٹھ:- وُچھِو "پنٛچ" لفظس تل۔

پنٛچانٛگ:- [م۔ مؤل۔ پنٛچانٛگ < س: پنٛچانٛگہ]۔ نچھِہ پُتر یتھ پانٛژ حصہٕ آسان چھِ۔ ساتھ وُچھنچ کتاب، گلنڈر۔ تأرٕخہٕ وۆتر۔

پنٛچایتھ:- < س: پنٛچایتہ۔ گامَن منٛز جمہوٗری اِدارٕ یُس قونوٗنس تحت لوکٹیٚن مالَن ہُنٛد فأصلہٕ کران چھُ۔

پنٛداہ:- < س: پنٛچہٕ + دشہٕ۔ داہ تہٕ پانٛژھ۔ پانٛژ پیٹھۍ داہ۔

پنٛدآہی:- پنٛداہہِ پہر، یہ چھِ گونہٕ نٕس منٛز ونان مثلَن ژٕ پنٛدآہی ترٕ بہ۔

پنٛڈال:- ن۔ مؤل۔ پنٛڈال < تامِل۔ پنٛڈال۔ سو بُڈ چوکر یا تھر بیترِ یتھ پیٹھ کٔھسِتھ بولان چھِ۔ سٹیج۔ ڈنٛگہٕ۔

پنٛڈ[1]:- ن۔ مؤل۔ پنٛڈ < س: پنٛڈا۔ ترتھہٕ برٛہمَن۔ سُہ برٛہمَن یُس زیور کماے یاترٕ ین پیٹھ آسہِ۔

پنٛڈ[2]:- ن۔ مؤل۔ پنٛڈ < ؟۔ باررٕنہٕ باپتھ ژونت اکھ۔

پنٛڈ پنٛڈ کرٕنۍ:- پنٛڈَن پیٹھ ژٕتھ مکانہٕ شیرٕن۔ خاصکٔرتھ پنٛڈ بون یورٕ ولدٕن۔

پنٛڈ دیٚن:- ا۔ تلہٕ ڈکھہٕ ژانٛتھ ووڈۍ تھوٕن (بٕنٛول گوٗمُت یابون وۆتھمُت مکانہٕ بیترِ)۔ ۲۔ زورٕ ووڈۍ تھوٕن۔ تسلا بیترِ دِتھ ہمتھ بڑراوٕن۔

پنٛڈ ژانٛن:- ا۔ تلہٕ پنٛڈ تھوٕن یتھنہٕ ڈکر پیٚیہ۔ ۲۔ ڈکھس روزُن۔ زورٕ ووڈۍ تھوٕن۔ تسلا بیترِ دِتھ ہمتھ کرناوٕن۔ کأنٛسہ دربر کرٕن۔

پنٛڈ کرُن:- کانٛہہ گوٗب چیز بیترِ پھیوٗک دِتھ بارٕ ٹُلن۔

پنٛڈٕر:- پنٛڈس پیٹھ تھوٚومُت بارٕ ژٕنہٕ باپتھ لکرٕ نوٗنہٕ۔

پنٛزاہ:- ن۔ مؤل۔ پنٛزاہ < س: پنٛچہ شت۔ سُہ کُرٕ بیترِ یتھ یینہٕ پانٛژھ لرِ ژٕ اوِرٕ آسَن۔

پنٛزٕر[1]:- م۔ مؤل۔ پنٛزٕر < س: پنٛچہٕ + ک: اِر۔ پانٛژ شاخَل نارُژ۔

پنٛزرہٕتھ یُن:- (ل۔ م) نارُژ ہٕتھ یُن۔ (ورگہٕ پتہٕ لگن (پنٛجس اندراننہٕ باپتھ)۔

پنٛزٕر[2]:- [م۔ مؤل۔ پنٛزٕر < س: پنٛجر] کرٛزٕر۔ مِ، شوگہٕ ژلہٕ نیرِتھ پنٛزرموژ ہم لوتہٕ لوتہٕ تلنم ہاہاکار۔ (نُندریوٗش)۔

پنٛزوار:- اکہِ خاص قسمچ لوکٹ داں گوٗنۍ۔

پنٛزوۆت:- < س: پنٛچہٕ + پتھ۔ سو جاے یتیٚن پانٛژھ وتہٕ میلان آسَن۔ پانٛژ ووت۔

پنٛزباو:- ہتہٕ ژاچ ژادر (ژون ہتن پنن ہنز) تہٕ

ڈٔپتھ گوبڑ کھجر ژادر۔

پٔنٛژُر:-ن۔مؤل۔پٔنٛژر <س: پنجر۔اُڈی جے یوت موژیومُت۔کرٛژنو۔پنٛجر۔م،سہ چھُ پٔنٛژُر رہیٚوٕ ہ تہٕ مازلِش تہٕ چھس نہٕ لٲر۔

پٔنٛژُل:-ن۔مؤل۔پٔنٛژل <س: پنچالہَ۔(مونیر وِلیمز)۔ اپھہِ دٲر۔دارِدَجہِ۔

پٔنٛژال، پانٛژال:-ن۔مؤل۔پٔنٛژال <س: پنچالہ۔ ا۔سو کوٚہہٕ مال یوس دون وادِیَن درمیان آسہِ۔ ۲۔کٔشیرِ ڈٔچھِنۍ کوٚہہٕ مال۔۳۔بانہٲلی بالس ترٛنٛچ وَتھ۔

پٔنٛژٲلی:-پٔنٛژالک۔پٔنٛژالہِ بنیوٗمُت،بوویوٗمُت، زامُت یابنوومُت بیترِ۔

پٔنٛژٲلی کاو:-ا۔پٔنٛژالچ اکھ بٔڈ تہٕ زوٚبِد کاوِ ذاتھ۔ ۲۔ظالم۔بےٚ رَحم۔یَس نہٕ عار اِنصاف آسہِ۔ یُس پٔنٛژٲلی کاوَن ہندی پٲٹھۍ دِگنہٕ دِگہ کھیٚیہِ۔

پٔنٛژاہ:-س: پنٛچاشت۔پانٛژہ دٔہۍ۔دَہہِ پیٚٹھۍ ژٕتجہہ۔ دَہہِ کَم شیٚتھ۔ہَتُک نِصف۔

پٔنٛژٔہۍ:-پٔنٛژاہ گوٚن۔پٔنٛژاہہِ ستۍ کانٛہہ رَقم بیترِ گو ننہٕ وِزِونانٕ۔م،کاہ پٔنٛژٔہۍ۔پانٛژہ ہَتھ تہٕ پٔنٛژاہ۔

پٔنٛژمَہابوٗت، پٔنٛچ مَہابھوٗتب:-پانٛژہ عناصِر یاتوتھ۔ زٔمین، آب، نار، ہَوا، آکاش۔

پٔنٛگز:-ن۔مؤل۔پٔنٛگز <س: پنکجہ۔پمپوش۔اکہِ پوشک ناو۔م،پٔنٛگز بَدنس پیٚٹھ آس گُمے۔میٚ زٲنِم

نہٕ تار کھتہٕ زوٚن۔

پٔنٛکھرٕ:-م۔مؤل۔پٔنٛکھر <پرٛاکرِت: پکھ۔س: پکشہ+ک: اِر۔گُکلہِ سوٚمب کرٛیہِنہِ رنٛگہٕ اُکس جاناوارِ سُند ناو۔

پٔنٛگتھ:-م۔مؤل۔پٔنٛگت <س: پَنکتہِ۔کُنہِ خاص جمٲژ ہنٛز چھوکھ۔م،شُری پٔنٛگتھ۔کاوِ پٔنٛگتھ۔

پٔنٛگتھ نوٗنۍ:-سبٹھاہ شُری گُٹٕ زیٚنۍ۔شُری بٲژہران گرٛژھنۍ۔

پَو:-ن۔مؤل۔پَو <س: پَتھ یاپدوی۔ا۔ناوِ ہنٛز وَتھ۔ناوِ وَتھ۔سَرس منٛز وَتھ یِپٲری ناو پٔکتھ ہیٚکہِ،یپٲری ہٕل وِل نہٕ آسنہٕ کِنۍ ناو بیترِ بند گژھہِ نہٕ، آبہِ منٛزی بٔلچھو، پچھنو بیترِ کڈٕمژ وَتھ۔ ۲۔کینٛہہ گرِگرِکرنٛچ ترٛاے۔کینٛہہ کُنہِ طرفس گرِگرِنٛچ ترٛاے۔م،آسہِ پَو۔پوٚت پَو بیترِ۔

پٕوٗپکُن:-ناوپٕوٗ پَو پکناوِنۍ۔تمہِ ترٛایہ،وَتہِ تہٕ حِسابہٕ بیترِ پکُن۔یَتھ پیٚٹھ پَتہٕ وَتھ پکان آیہِ۔پننہٕ وَتہٕ پکُن۔م،موڈٕل پننہٕ نے پَوے۔

پٕوٗڈُلن:-ا۔ناوِ ہُند اورِ یورِ لگُن۔۲۔وَتہِ ڈُلن۔ پننہٕ رایہ ترٛایہ تہٕ طٔریقہٕ بیترِ نِشہِ ڈُلن۔پننہٕ حِسابہٕ نِشہِ ڈُلن۔پٔنُن طٔریقہٕ ترٛاوُن۔م، کرزٕوشیوٕشوَے (نندلال کول)۔

پٕوٗنیر:-ناوپٕوٗ پَو پکناوِنۍ۔

پٕوٗنیرُن:-ا۔پَومنٛزی ناو کڈٕنۍ۔۲۔یَتہِ پٲٹھۍ کران

آیہِ تتھِہ پاٹھی کرِتھ کینٛہہ اند واتناوُن۔

پۆک:- ا۔ یہِ ازمووُمت آسہِ۔ یہِ اتھِہ دزامُت آسہِ۔ ۲۔ مطلبُک۔ مِ، سُہ چھُ پننہِ پۆک۔

پوٚ۲:- ن۔ مؤل۔ پوٚ >س: پَٹہ۔ ا۔ زمینہِ ربل یوسہِ وایَن وِزِ تلنے روز۔ ۲۔ پَے۔ پتاہ۔ شنٛچھ۔

پوٚن:- ن۔ مؤل۔ پوٚن >پوٚنہ۔ ہَوا۔ شاہ۔ پژان۔ مِ، گگن ژِرے بوٚتل ژِرے، ژِرے دبن، پوٚن تہٕ راتھ (لل دید)۔

پوٚتھر۱:- پوٚیٹر۔ >س: پوٚیٹر) شرٛ ۆژ۔ پاکھ۔

پوٚتھر۲، پوٚتھر:- >س: پوٚیٹر۔ دزوبہِ گاچ وأج یوسہِ پۆزابیترِ کرنہِ باپتھ تونتھ اوٚنگجہ لاگان چھِ۔

پوٚ:- ن۔ مؤل۔ پوٚ۔ >س: پاد۔ پاو۔ پاوِ ہِنٛدِ وَزنہِ۔ خاصکرِ تھ اکھ پاو شرابہِ۔

پہکھ:- تم مَردیم تیٚر ن نیہ منٛزٕ نوٚن دِنہ گرٛ ھان چھِ۔

پہلوان:- سمؤل۔ پہلوان >ف: پہلوان۔ ا۔ یُس دَب آسہِ کران تہٕ تمکی داو آسہِ زانان۔ ۲۔ بوٚہدُر، دلیر، جُرتی۔

پہلوأنِل:- پہلوان کار۔ بوٚہدُری۔ پہلوأنی۔

پہلوأنی:- وُچھو "پہلوأنِل"۔

پہلوأنی:- بوٚہدُرزنانہٕ۔ پچ ہش (زنانہٕ)۔

پہن، پہان:- ہنا۔ رَژھا۔ پیٚؤشتا۔ یہِ چھُ اکھ پوٚت لوٚگ تہٕ۔ مِ، بوٚڈ پہن۔ ژیری پہن، نبر پہن بیترِ۔

پہنٛد:- م۔ مؤل۔ پہنٛد۔ >؟۔ اَکھ مُدربوٗٹی، یہِ چھے لتس دَوایِس کم پیشاب آسہِ پکان۔

پہا، پاہہِ:- سمؤل۔ پہا >س: پَش۔ منگتھ اوٚنمُت کانٛہہ چیز بیترِ یُس کینٛژِ کالہِ پتہ واپس چھُ دِنہِ یوان۔ ہاوِ باوِ باپتھ منگتھ اوٚنمُت (چیز)۔

پہا پأٹھی:- ووزِمی رٕنٛگی۔ کینٛژ کالہِ باپتھے واپس ہینکہِ یادِنہِ کہِ نیتہٕ۔

پہار:- پہاڑ۔

پہاڑ۱:- ن۔ مؤل۔ پہاڑ >س: پزاگ + ہارہ، پزستارہ، پاشانہ۔ ا۔ بال۔ کوہ۔ سنگر۔ ۲۔ پہأڑی۔ علاقہٕ۔ مِ، سُہ کوٚرُکھ پہاڑ تبدیل۔

پہاڑ۲:- اَکھ کیوٚم یُس ڈوربن منٛز کھۄن دانہِ چھُ کھوان۔ دادَو۔

پہاڑ:- ن۔ مؤل۔ پہاڑ >ہ:ا: پہاڑہ۔ ضربہٕ جدوَل۔ گوٗنٕ نُرنی۔

پہُر:- ن۔ مؤل۔ پہُر >؟۔ ژھبے، ژھٹیہ پَش بیترِ۔

پہُر تارُن:- ژھبے گنڈٕنی۔ ژھبے دِنی۔ ژھٹیہ پَش دِین۔

پہُن:- داند وانٛیج مۆر۔ دانٛدِ مۆر۔ سومۆر یوسہِ زمین وایَن وِزِ داندَن ہکھی کرنس چھے لگان۔

پہوٚر، پہُر:- ن۔ مؤل۔ پہُر۔ ا۔ سوٚن تہٕ تیز پہأڑی نالہِ۔ ۲۔ لولابکہ اکھ مشہور ڈری یاوُک ناو۔ اَتھ چھِ پہُر تہٕ وَنان۔

پہَر:- ن۔ مؤل۔ پہَر >س: پزہر۔ رأژ چھ راوٹھ۔

نِگرأنی۔گشت۔

پَہرِ دَر:۔رأچھدَر۔پَہرِ دِنہٕ وول۔یُس پَہرس آسہِ۔گارد۔سَنٹرؠ۔

پَہرِ دٔری:۔پَہرِ دیُن۔پَہرس روزُن۔رأچھ روزُن۔رأچھراوٹھ کرٕنؠ۔

پَہرِ دیُن:۔رأچھ راوٹھ کرٕنؠ۔نِگرأنی کرٕنؠ۔گشت کران روزُن۔

پَہرینٛگ ،پُہرینٛگ:۔م۔مؤل۔پَہربن <؟سو سالرینٛگ یوسہٕ نہٕ پکھی دار آسہِ تہٕ کیٛشرن دوٚمَن پیہِ گرؠ رٔٹنہٕ۔

پَہلوی:۔مول۔پَہلوی <ف:پہلوی۔<پہلو:ایران۔پرٛانہِ فارسی زبأنؠ ہُند ناو۔

پَہنو:۔م۔مؤل۔پَہنو < ؟۔ناوِ منز۔سو جاے یتیٛتھ آب چھُ سمان۔پاں وا۔

پَے [۱]:۔ن۔مؤل۔پَے <س:پیہَ۔ا۔سرٛیہہ۔۲۔قووتھ۔

پَے اَژُن:۔زوزرٕ یمِتس زُواَژُن۔ہوٚ کھٕمِتس تازٕ گی ینٛز (گٔلس بیترِ) نٔون۔بِمارس نوسرِ تازٕ گی پھیرٕنؠ۔

پَے پکُن:۔ا۔سرٛیہہ چلہٕ ؤن روزُن۔۲۔آمدٔنی لوتہٕ پأٹھؠ چلہٕ ؤنؠ روزٕنؠ۔

پَے پھیرُن:۔وُچھو ’’پَے اَژُن‘‘۔

پَے [۲]:۔ن۔مؤل۔پَے <پرٛاکرِت:پیہَ۔<س:پدَ۔مُ گُجراتی:پیوٗ۔نیب نشانہٕ۔نِیال۔تھو پتا۔

پَیس واتُن:۔اصلس واتُن۔کُنہِ چیزُک سرنٔون کڈُن۔کتھہِ واتُن۔

پَے بوزُن:۔ا۔کأنسہِ ہُند نیب یُن۔۲۔سرِ کتھ بوزٕنؠ۔م،پَے بوزِ ے تھوز مانس ستؠ (مہجور)

پَے تھوٗن:۔(کُنہِ کُن) حبس تھوٗن۔

پَے کڈُن:۔پَیس واتُن۔کتھ کڈٕنؠ۔کأنسہِ ہُند تھوٚ ٹھکانہٕ مولوٗم کرُن۔

پَے [۳]:۔م۔مؤل۔پَے <س:پرٛ+واٹہ۔مُ، سِندھی: پلواڑو۔گُجراتی:پرواڑ۔ا۔دوگل دوس۔۲۔ٹکی یار۔

پَے [۴]:۔ن۔مؤل۔پَے <س:پیہَ۔یا پَیس۔دود۔مِ، سوے ماتارٔ پی پَے دِیے (لل دید)

پَیمبر:۔ن۔مؤل۔پَیمبر <ف:پیمبر۔پأغمبر۔

پَیاپَے:۔پوٚتُس پتہ۔لگاتار۔پَے دَرپَے۔اَکھأ کس پتے۔ژھدِ روٗس۔

پَیام:۔ن۔مؤل۔پَیام <ف:پیام۔شیٚچھ خبر۔پأغام۔

پَیہِ ،پٔہیہِ:۔ن۔مؤل۔پَیہِ۔<ہ:پہیا۔<س:پریاس: پتھہِ کہِ۔ہُگر۔

پَیپ:۔م۔مؤل۔پَیپ <انگ:پیپ۔(Pipe)۔ا۔نلکہٕ ٹُکرٕ۔نلہِ ٹُکرٕ۔نور۔۲۔(تموک چنہٕ باپتھ نیٚہ دار) چِلم۔

پَیل:۔[م۔مؤل۔پَیل <انگ:پَیل (Pile)۔]۔قالیٖنچ بُر۔

پٔژُن:۔مؤل۔پَے <پرٛاکرِت:پیے <س:پکتہٕ یا پرٛاکرِت:پیاونہ <س:پرٛتاپنہٕ۔نارٕ کڈُن۔

تاوٕ انُن۔ تاوٕ ستی کانہہ داتھ کُملاوُن۔ (میژِ ہُنٛد کانہہ چیز)۔ نارس منز پوٚختہٕ بناوُن۔ (ورگہٕ) بکُر کرُن۔ م، اٚمی چھُ پوٚ ے مُت۔

پٲیتھ پا کوِتھ (بڑٕ ۆنہہ کُن واتُن):۔ (کانہہ چیز) پڑتھ رنگہ تیار سپدِتھ میٚخژٕ روٗس بنُن۔

پٲیتھ سون:۔ا۔ شوٚ زرووُمُت سون۔ یتھ کھوٚچر کڈنہٕ آسہِ آمُت۔۲۔ (ورگہٕ) یُس ازمایشو منز دِژ امُت آسہِ۔

پَے پتاہ:۔ن۔ مؤل۔ پَے پتاہ <پَے+ پتاہ، پَے <س: پدَ+ پترٔ۔ نیب نشانہٕ۔

پَے پتاہ آسُن:۔ (کُنٛگ) نیب نشانہٕ مولوٗم آسُن۔ (کُنٛج یا کانٛسہِ ہنٛز) خبر آسنہٕ۔ (کُنٛج وٲقفیتھ آسنہٕ۔

پَے درپَے:۔ مؤل۔ پَے درپَے <ف: پَے درپَے۔ وُچھو ''پیاپَے''۔

پَے دَل، پأدَل:۔ <ہ: پیدَل۔ وۄٕ کھلی۔ پکان پکان۔ پتھری۔

پَے مانہٕ، پیمانہٕ:۔ن۔ مؤل۔ پَے مان <ف: پیمانہ= س: پرمانہ۔ا۔ میژ۔ میژِ بانہٕ۔۲۔ جام۔ شراب چَنُگ پیالہٕ۔

پَے مأیش، پیمأیش:۔م۔ مؤل۔ پَے مأیش < ف: پیمایش <ف: پیما۔ ناپ۔ میژ۔ مینہٕ تول۔

پَے وَنٛد، پیوٚنٛد:۔ن۔ مؤل۔ پَے وند۔ <ف: پیوند، ژنٛد: پیتہ+ بنٛد۔ س: پڑتہٕ بندھ۔ اکہِ کلیچ لنٛڈ یا اٚچھ بیٚیس کُلس کوٗرِتھ لاگنہٕ۔

پَے وَنٛد دار:۔ یتھ پَے وِنٛدٕ کوٚرمُت آسہِ۔ پے وٲنٛدی۔

پَے وٲنٛدی:۔ وُچھو ''پَے وَنٛد دار''۔

پَے ہم، پیہم:۔ <ف: پیہم۔ پوٚتُس پتھ۔ لگاتار۔ پیاپَے۔

پا

پابنٛد:۔ مؤل۔ پابنٛد <ف: پابنٛد۔ا۔ گنٛڈِتھ۔ بنٛد۔ ہینہٕ آمُت۔۲۔ آویزٕ۔ ماتہٕ حتھ۔۳۔ کُنہِ کتھِ پیٹھ روزَن وول۔ پننہٕ کُنہِ کتھِ نہٕ ڈلوٗن۔

پابنٛدی:۔م۔ مؤل۔ پابنٛدی۔ <ف: پابندی۔ گنٛڈ۔ بنٛدِش۔ روٗٹ۔ رُکاوَٹھ۔

پاپَر جا:۔ بجا۔ بُستھ۔

پاپَر جأیی:۔ بجاتہٕ بُستھ آسنٕچ حالتھ۔

پاپَڑ:۔ وُچھو ''پَپرٕ''۔

پاپوش:۔ن۔ک۔ پاپوش۔ مؤل۔ پاپوش۔ <ف: پاپوش۔ کھوربانہٕ۔ پأزار۔ کوٗنٛش بیترٕ۔

پاپھ:۔ن۔ مؤل۔ پاپ <س: پاپہَ۔ گوناہ۔ اَثر۔ جُرم۔ کانہہ یَچھ کام۔ دوٗش۔

پاپہٕ بوڈُن:۔ پاپن منز ولنہٕ یُن۔ گونٛہن منز گیر گژھُن۔

پاپہٕ دَشا:۔ گونٛہن ہنٛز شاہمتھ۔

پاپہٕ دَشہِ (ستی):۔ قسمتنہِ کارٕ۔ گونہٕ ہۄ پننہٕ نبو۔

پاپہٕ دڑو:- ماز۔ناٹہٕ (یمہٕ کھینہٕ چھےٚ پاپھ یوان گٔنزرنہٕ)۔

پاپہٕ کرٕم:-ن۔موٗل۔پاپہٕ کرم<س:پاپہٕ+ کرمہَ۔ ا۔پاپھ۔گوناہ۔۲۔پاپُن ہُند ڈنڈ۔

پاپہٕ ہَرن:- کٔشیرٕ ہِنٛدِ اکہِ پوٗتر ناگُک ناو۔ونہٕ چھُ یوان زِ اَتھ منٛز شرٛان کرنہٕ سٟتۍ چھِ پاپھ دوٗر گژھان۔یہِ ناگ چھُ اَننت ناگ تحصیلس منٛز سائی گامس نٔزدیکھ۔

پاپھ کھسُن:- گوناہ کھسُن۔جُرم کھسُن۔راہ کھسُن۔

پاپھ کھارُن:-ا۔کانٛسہِ پیٹھ کانٛہہ خطایا غلطی بیترِ کھارٕنۍ۔ پاپُچ ہاژھ کھارٕنۍ۔۲۔(وَرگہٕ) ترٛٹھ کانٛہہ کتھا کرٕنۍ یمہٕ سٟتۍ بٔیس پاپُک احساس گژھہِ۔م،توہہِ واتہِ نہٕ مےٚ پَرن پیوٚن یا کھورَن اَتھہِ لاگُن یم گٔیہِ پاپھ کھارٕنۍ۔

پأپی:- گوناہ گار۔

پاتال:-ن۔موٗل۔پاتال۔<س:پاتالہَ۔زٔمینہٕ تَل اکھ لُکھ یا عالَم۔

پاتال گوٚجہ:- سُہ ژھوٚٹینگہٕ یُس کوڈٕر آسَن۔

پاتالی کوٚن:- یُس اُچھ زِبون گٔنٛے آسَن۔یُس بون گٔنٛے وُچھان آسہِ۔

پاتٕج:-م۔موٗل۔پاتٕج۔<س:پاتہَ۔سُہ ژھمبہ یُس اکہِ داں ڈورِ پیٹھہٕ بٔیس ڈوٗرِس آب وَسنہٕ باپتھ دِنہٕ چھُ یوان۔

پاتھر:-ن۔موٗل۔پاتھر۔<س:پاترٛ۔(ل۔م)، بانہٕ۔ (وَرگہٕ پأٹھی) یُس بانہٕ آسہِ، یُس لیاقتھ آسہِ۔یُس شوٗنڈ آسہِ۔م،کو پاتھر۔سو پاتھر۔

پاتھل:-ن۔موٗل۔پاتھل<س:پادَ+ستھلہَ۔مأدٲنۍ زٔمین، خاصکَرتھ کولہِ پَتھر۔

پاتھلی:-ا۔پٔتھری پٔتھری۔بوٚنۍ بوٚنۍ۔بالَو پیٹھٕی نہٕ۔ ۲۔تَم تیر یم نیٛر ریٛن نہٕ سوزنہٕ۔

پاتھُن:-ن۔موٗل۔پاتھ <س:پرٛاپ+ک اُن۔ بوُون۔بٔنُن۔بٹُن۔لِبُن۔

پاتھہٕ ناوُن:- پأدٕ کرُن۔وو پداوُن۔

پاتھیوٗمُت:-بنیوٗمُت۔پأدٕ سپدٕمُت۔وو پدیوٗمُت۔ م،یہِ چھُنہٕ اَز تام پاتھیوٗ مُتے۔

پاتھینٛگ، پاڑھینٛگ:- وَتہِ پیٹھٕچ زنانہٕ، تہِ دٔپتھ گوبازٕر زنانہٕ۔

پاٹأسی (پأٹسی) گرٛٹھُن:-ن۔موٗل۔پاٹاس <س: پاٹ یا پاٹہٕ+رَسہ۔مُ،سَ:رساتلہ۔ا۔کانٛگرنہٕ زینٛگ۔

پاٹھ:-ن۔موٗل۔پاٹ<س:پاٹھ۔ا۔یہِ کُنہِ پوتھہِ لیکھتھ آسہِ تہِ زیٚوِ سٟتۍ وَنُن۔۲۔سنٛد۔کتابہِ دٕر راوَنچ کأم۔۳۔اِشارٕ یا پڑاہ کاسنہٕ موکھہٕ پرُن۔

پاٹھس بِہُن:- پاٹھ کرنہِ بِہُن۔

پاٹھس بیہناوٕنۍ:- پاٹھ کرنہٕ خأطرٕ برٛہمَن انٛزٕ۔

پاٹھ پوٗزا:- عبادَتھ بیترِ کرٕنۍ۔

پاٹھ شالا:—م۔مؤل۔پاٹھ شالا <س:پاٹھ+شالا۔
ژاٹھِ ہال۔خاصکرِتھ سُہ ژاٹھِ ہال یتھِ سنسکرت
پرناوتہٕ ییہ۔

پاچھِ وآر:—وُچھِو "پاج"، لفظس تل۔

پاجِہ وور:—ن۔مؤل۔پاجِہ وار<ف:پاٗنچہ+س: وار۔
مُ :لیفِہ ووٗر)پاٗجامہٕ۔یزار۔

پاچِہ:—م۔مؤل۔پاچ<ف:پاٗنچہ۔(گٹھِ ہنز،ژھاوِلہ
ہنز کوٗٹھہٕ ہون)زنگہٕ۔ٹیکہٕ مؤنڈ۔

پاچِہ گشان کڈُن:—کھکھر دِتھ کڈُن۔جبرن کڈُن۔

پاخانہٕ:—ن۔مؤل۔پاخانہ <ف:پادخانہ۔ا۔ژٕنج۔
مأدان کرنچ جاے۔۲۔گس۔مأدان۔

پاد:—ن۔مؤل۔پاد<س:پادَ۔کھور۔۲۔کھوٗرک نِشانہٕ۔
تلہٕ پدٕ یک آکھ۔پۆد۔

پادَن پیۆن:—کانٛسہِ ہندِ ہن کھورَن پیٹھ کلہٕ
نۆمراوٗن۔پران پیۆن۔

پادِپڑ نام:—کانٛسہِ ہندِ ہن کھورن ژمُن۔کانٛسہِ ہندِ ہن
پادَن پیٹھ پیۆن۔

پادِرِکھ:—تلہٕ پدٕس کھورِ پیٹھہٕ نیٛژھس تام کُنی رِکھہٕ
چھے راز ہنگ یا راز آسنک نِشانہٕ مانہٕ یوان۔

پادِ کمل، پادِ کمل:—پمپوش ہوی (سونُدر) کھور۔

پادپھکلنی:—کھور کسہٕ ہنز۔پد پد تھلن۔پتہٕ گوہ
کرنہٕ بتہٕ ژھیٚٹھ پیۆن۔

پادرِنز:—(کانٛسہٕ ہندِ ہن) کھورن تھپہ کرنہٕ۔ژٕنج

زارِ پارِ کرُن۔عأجزی کرٕنی۔۲۔پناہ منگُن۔
شَرن گژھُن۔۳۔آدر کرُن۔یزتھ کرُن۔
تأظیم کرُن۔

پادَرِہبہ:—ن۔مؤل۔پادَرِہبہ <پادرا+س:ہبہٗ۔
مُ ہ پادرا کٹیرا]۔شیرِ ببر۔

پاداش:—ن۔مؤل۔پاداش<ف:پاداش۔یا پاداشت۔
ا۔تکلیف۔دوکھ۔مُصیبتھ۔پیڑ۔ ۲۔سزا۔پھل۔

پاداش تُلُن:—سزا تُلُن۔پھل یُوگُن۔

پادِرَر:—ن۔مؤل۔پادر<اطالوی:پادری۔لاطینی:پیٹر۔
مُ۔س:پِتر۔عیسأے مَذہَبک پیشوا۔گرجک
زیٹھ۔

پادشاہ (پاتچھا):—ن۔مؤل۔پادشاہ<ف:پادشاہ]
بادشاہ۔سُلطان۔

پادشاہَت:—پادشأہی۔بادشأہی۔

پادشاہ بائے:—رأنی۔مُلکہٕ کانی۔

پادشاہ زادِ:—پادشاہ کۆٹ۔پادشاہ سُند نیچُو۔رزا
کُمار۔

پادشأہی:—م۔مؤل۔پادشأہی <ف:پادشأہی۔
ا۔حکومتھ۔راژی۔۲۔سبٹھا عأش آرام۔

پادشأہی کرٕنی:—ا۔راژی کرٕنی۔حکومتھ کرٕنی۔
۲۔عأش کرٕنی۔آرامٕچ زندگی گذارٕنی۔

پادشأہی وٕنز:—پنُن بجر تھکُن۔پنٕنز بڈٕ ہکی تھکنز۔
پننہٕ نیٚے بجرس ستی آسُن۔(ورگہٕ) پننٕن ہنزہٕ

خبرٕ ے آسنۍ ۔ تہٕ وَنُن یہ نہٕ بُتھہِ چلہِ ۔

پارٕ[1]:۔ن ۔ موٗل ۔ پار > س: ؟ یادانٕت ۔ کھور بانٹ تلہٕ پوٚد۔

پارٕ[2]:۔ن ۔ موٗل ۔ پار > ؟ ۔ لانٛج ۔ بدنٲمی ۔ ہانٛژھ۔

پارانُن:۔ لانٛج انُن ۔ بدنٲمی کرٕنۍ ۔ کُھرانُن ۔

پارٕیُن:۔ لانٛج یُن ۔ بدنام گژھُن ۔ کُھریُن ۔ ہانٛژھ کھسنۍ ۔

پارٕ[3]:۔ پڑاکرِت: پھاڑ ۔ س: سپھاڑ ۔ یہ چھُ اَکھ پوٚت لوٗگ تہٕ مانے چُھس تلۍ مہ گرنہٕ، تٕر کرنہٕ ۔ مَتَلن پُژ پار ۔ لِر پار ۔

پارن ڈوٗنۍ:۔ لگنُک اکھ رَسم یتھ منٛز مہراز چھُ مہریٕنہٕ نشہِ داہ ڈوٗنۍ رٹان تہٕ پٔنٛنۍ داہ ڈوٗنۍ چھُ ہیہٕرس کُن پلناوان ۔ (تہٕ گوز رِشتہٕ سپُد مُکمل) ۔

پارٕے[1]:۔م ۔ موٗل ۔ پارٕے > ؟ ڈٔنڈوٗر ۔ کٔژکھ ۔ نکھ ۔ اعلان ۔

پارٕے دِنۍ:۔ نگارس ژُنٛڈ دِتھ نکھ لاینۍ یا اعلان بیترِ کرُن ۔ ڈٔنڈوٗر دیُن ۔

پارٕے[2]:۔ یَن (وہن) ۔ یین ۔ لوکٹ جوے ۔ پٔرگ ۔

پارِذاتھ:۔ن ۔ موٗل ۔ پارِ ذات > س: پارِ جاتہٕ ۔ سورگُک اَکھ کُل ۔ وَننہٕ چھُ یوان زِ اتھ یُس یہ منگہِ تِس چھُ تہِ بنان ۔

پارٕ[1]:۔ن ۔ موٗل ۔ پار > ف: پارہ ۔ ٹُکرٕ ۔ چھل ۔ حِصہٕ ۔

پارٕ پارٕ:۔ پارٕ پارٕ ۔ ٹُکرٕ ٹُکرٕ ۔ چھلہٕ ۔ لوٗکٕٹۍ لوٗکٕٹۍ پیٛنٛتۍ پھیٛتنۍ (کُنہٕ بڈس چیزس بیترِ کرٕنۍ متۍ) ۔

پارٕ پارٕ کرُن:۔ پھُتہٕ پھُتہٕ کرُن ۔ دوتہٕ دوتہٕ کرُن ۔ پیٛنٛتۍ پیٛنٛتۍ کرٕنۍ ۔

پارٕ پارٕ گژھُن:۔ پھُتہٕ پھُتہٕ گژھُن ۔ دوتہٕ دوتہٕ گژھُن ۔ ٹُکرٕ ٹُکرٕ گژھنۍ ۔

پارٕ کرٕنۍ:۔ کُنہٕ ژٕٹۍ تٕر کرنہٕ ۔ ٹُکرٕ کرٕنۍ ۔ چھلہٕ کرنہٕ ۔

پارُد:۔ن ۔ موٗل ۔ پارد > س: پارَدَ ۔ ۱ ۔ سیماب ۔ ۲ ۔ یُس نہٕ کُنہٕ اَکس جایہِ قرار کرِ ۔ یُس نہٕ کُنہٕ ڈٔنٛجہِ روزِ ۔

پارُن[1]:۔ن ۔ موٗل ۔ پارُن > ؟ ف: پیرا > پیراستن ۔ مَستس وانکہِ کرنہٕ ۔ مَستس کنگھۍ بیترِ کرٕنۍ ۔ مَس شیرُن، مَستس لوٗٹھ کرُن ۔

پارُن[2]:۔ن ۔ موٗل ۔ پار > س: پار ۔ ۱ ۔ سِکہٕ بٔرتھ دِنہٕ یِتۍ تَھر نانکس رِنٛدُن ۔ اَکہِ طرفہٕ اِدرکتر ہیٛور بٔرتھ دِنہٕ یِتۍ وِتھ شُکرُو چھُن ۔ ۲ ۔ کُنۍ یا ٹیٛنکہٕ بٔرتھ دیُن یُتھ تَتھ بیا کھزُون آیہ کرِ ۔

پارُن[3]:۔ سأرٕ ہُنٛد سہٕ ژھہن یِپأرۍ ڈوٗرِس آب اَژِ ۔ ۲ ۔ لوکُٹ ڈوٗر ۔ م، ہاکہٕ پارُن ۔ ۳ ۔ تھَل وأترٕنۍ ۔ تھَل پأنزٕنۍ ۔

پارتھی شور:۔ن ۔ موٗل ۔ پارتھی شور: س: پارتھوَ ایشورَ ۔ میٛژ بنٛووُمت شِولِنگ ۔

پارٹی:۔م ۔ موٗل ۔ پارٹی > انگ: پارٹی (Party) ۔ ۱ ۔ جماتھ ۔ چھوکھ ۔ ۲ ۔ سال ۔

پارٹی بٲزی:-چھوکہٕ وَدل۔

پارچہٕ:-ن۔مؤل۔پارچ<ف:پارچہ۔ا۔ٹُکرٕ۔چھَل۔ ٹر۔مِ،جگر پارچہٕ۔۲۔پاٹیُو کُپر۔رٲیشمی کُپر۔کُپر۔

پارسَل، پارسلہٕ:-ن۔مؤل۔پارسَل<انگ:پارسَل (Parcel)۔ڈاکہٕ ذٕری یہٕ سوٗزمٕژ یاواٲژمٕژ پھُٹج یا بنڈل۔

پارسنگ:-ن۔مؤل۔پارسنگ<ف:پارسنگ۔ا۔وٕٹہٕ یا وزنٕچ کسر۔ترٕکرِ ہُند کوس۔مِ،ترٕکرِ چھُ پارسَنگ۔۲۔دون ترٕکرِ پٲترٕن وَزن برابر کرنہٕ خٲطرٕ پُتش ترٕ وومُت وَزن۔

پارسا:-ن۔مؤل۔پارسا<ف:پارسا۔نیک۔شوٗنت۔ پَرہیزگار۔ساد۔خودادوس۔

پارسٲیی:-پَرہیزگٲری۔خوداوٗستی۔شانژر۔

پارسی:-مؤل۔پارسی<ف:پارسی<پارَس۔ا۔حضرتِ زَرتُشت سُند پٲرو۔۲۔اپرانک۔اپرانک۔ روزن وول۔

پارلیمنٹ:-ن۔مؤل۔پارلیمنٹ<انگ:پارلیمنٹ۔ (Parliament)۔مُلکٕچ قونوٗن سازٕ مجلس۔

پاروٗتی:-م۔مؤل۔پاروٗتی <س:پاروَتی۔ا۔ہمالہٕ پَربتٕچ کوٗر۔شِوٕ سِنزٕ آشینٕۍ۔سُتی ہُند (دوٗے مِس زَنمس منزٕ) ناو۔۲۔اَکھ زنانہٕ ناو۔

پاز(کرُن):-ن۔مؤل۔پاز<س:پزٕ مارجنہ۔ ا۔(کزٕیرس بیترِ) مَل (کڈُن)۔(کول یا کزٕور بیترِ) صاف (کرُن)۔۲۔(ویرٕ پنہٕ سٕتی) آب شوٕے(کرٕنی)۔پان شوٕے(کرٕنی)۔

پازتھ:-م۔مؤل۔پازت<س:؟پزٕ مارجنہ۔پازنٕچ، آب بدلاونٕچ تہٕ نبرٕ کڈنٕچ کٲم (کزٕیرٕ بیترٕ منزٕ)۔کولہٕ ہُند، کزٕیرٕ بیترٕ منزٕک مَل کڈنٕچ کٲم۔کُنہٕ گنٕدٕ جایہٕ ہُند مَل کڈنٕچ کٲم۔

پازُن:-ا۔آب بدلاوُن۔پرٕون آب نبر کڈُن۔م،مِ ناگ پازُن۔کونٹھ پازُن۔۲۔صاف کرُن۔ مَل کڈُن۔مِ،ٹُکٕ پازٕنی۔۳۔دزٕو ددیُن۔م،مِ شُرچھُ پازان۔۴۔(دیگہٕ منزٕ بتہٕ) کڈُن۔ ۵۔(وَرگہٕ پٲٹھی) وارٕ وارٕ کڈِتھ نیُن۔وارٕ وارٕ ہیتھ ژلُن (کٲنٕسہٕ ہُند مال دَولتھ)۔

پاژٕرے:-م۔مؤل۔پاژ<س؟اَپہٕ چیہٕ۔وٕشٕھے۔ نایٲبی۔نہٕ بوٗن۔کٔمی۔

پاس[1]:-ن۔مؤل۔پاس<س:پارِشو۔طرف۔پوٗکھ۔ مِ،دٔچھُن پاس۔کھوٗورٕ پاس،دوٗیم پاس۔

پاس[2]:-ن۔مؤل۔پاس<ف:پاس۔ا۔لحاظہٕ۔خیال (تھوٗن)۔۲۔موکھہٕ۔باپتھ۔خٲطرٕ۔۳۔رحم۔ آر۔اِنصاف۔پاسہٕ خٲطرٕ۔لحاظہٕ۔پاس۔

پاس خٲطرٕ:-لحاظہٕ بوزُن۔کٲنٕسہٕ ہٕندِ یزٕتُک خیال تھوٗن۔

پاس بوزُن:-لحاظہٕ بوزُن۔کٲنٕسہٕ ہٕندِ یزٕتُک خیال تھوٗن۔

پاس کرُن:-طرف کرُن۔پوٗکھ رٕٹُن۔بچاوُن۔

طرفدأری کرٕنی ۔ لحاظہٕ وُچھن ۔

پاس وُچھن:- لحاظہٕ وُچھن ۔ کأنسہِ ہُنٛد کانٛہہ اَثر بیترِ ژألُن ۔ کأنسہِ نہٕ اَثُر گرِتھ کینٛہہ وَنُن ۔

پاس۳:- ن ۔ مؤل ۔ پاس < انگ: پاس ۔ (Pass)

ا ۔ اِجازتھ نامہٕ ۔ ۲ ۔ اِمتحانس بیترِ منٛز کامیأبی ۔

پاس نیرُن:- کُنہِ اِمتحانس بیترِ منٛز کامیاب گژھُن ۔

پاسہِ اَنفاس:- ا ۔ شُہن ہِنٛز قدر ۔ ۲ ۔ (تصوُّفہٕ موٗجوٗب) نفےٚ اِثبات (نفی اِثبات) ۔

پاسہِ خودا:- ن ۔ مؤل ۔ پاسہِ خودا < ف: پاس + خُدا ۔ خودایہٕ سٕنٛد خأطرٕ ۔ دَیہٕ سٕنٛدی نأوی ۔

پاسہٕ۱:- طرفہٕ ۔ م ۔ پوٚت پاسہٕ، برٛوٗنٛہہ پاسہٕ بیترِ ۔

پاسہٕ۲:- ن ۔ مؤل ۔ پاس < س: پاشہٕ ۔ نٔرِد ۔ چھکہٕ ۔

پاسہٕ۳:- ن ۔ مؤل ۔ پاسہٕ < انگ: پاس یا س: پاشہٕ (پلیٹِس) ۔ خألِص، مِلہٕ مِشہٕ وَرأے، کاہ وَچہٕ تلہٕ دژ اُمت شوٗ دسون بیترِ ۔

پاسہٕ۴:- مؤل ۔ پاس < ف: پاس ۔ خأطرٕ ۔ موکھہٕ ۔ خیال تھٲوِتھ ۔ م ۔ دَیہٕ سٕنٛدِ پاسہٕ ۔

پاسُکھ:- ن ۔ مؤل ۔ پأسکھی < س: پاسکہٕ ۔ ا ۔ روچھ ۔ نظر گنذرتھون وول ۔ گرٕ دِوتا ۔ پأسکھی دَر ۔ موکل ۔ ۲ ۔ شُہمار (یُس خزانس رأچھ روزان چھُ) ۔

پأسکھی دَر:- پاسُکھ ۔

پاسبان:- ن ۔ مؤل ۔ پاسبان < ف: پاسبان) رأچھ ۔ روچھ ۔ رأچھدَر ۔

پاسبأنی:- رأچھ ۔ رأچھراوَٹھ ۔

پاس بُک:- ن ۔ مؤل ۔ پاس بُک < انگ: پاس بُک ۔ (Pass Book) بنٛکُک حِساب کِتاب یا کھاتہٕ یُس گرٛاکس نِش روزان چھُ ۔ بنٛکچ اَتھہٕ وٕتھر ۔

پاس پوٗٹ:- ن ۔ مؤل ۔ پاس پوٗٹ < انگ: پاسپورٹ (Passport) ۔ وتہٕ پَروانہٕ ۔ سُہ اِجازتھ نامہٕ یُس پننہٕ مُلکُک بنہٕ تہٕ ژاونہٕ تہٕ بیٚیس مُلکس منٛز اَژنہٕ باپتھ (کأنسہِ) دۄکوٗمتکہِ طرفہٕ میلان چھُ ۔

پاسدار:- ن ۔ مؤل ۔ پاسدار < ف: پاسدار ۔ ا ۔ رأچھ ۔ رأچھدر ۔ یُس نظر گنذرتھوِ ۔ ۲ ۔ لحاظہٕ دَر ۔ یُس یزتھ گرِی زِ ۔ یُس مان ہأوی زِ ۔

پاسرٕ:- ن ۔ مؤل ۔ پاسر < ?) بوٚڈ تھونہٕ باپتھ پھٹہٕ پھرٛاٹہٕ لٔکرِ ہُنٛد بنوومُت موموٗلی کوٹھ ۔ پہرٕ ۔

پاشٹھ:- ن ۔ مؤل ۔ پاشٹ < س ۔ ؟: پشٹھ، پاشٹھ ۔ یُس أنٛدری گنٛڈ آسن ۔ یُس نہٕ پننہٕ ہنہٕ ڈٲلہِ ہوڈٕل ۔

پاشہِ کڈنہٕ:- ا ۔ تان بیوٚن کڈٕنی ۔ لنٛجہِ کڈنہِ ۔ ۲ ۔ (وَرگہٕ پأٹھی) چھٹی کرٕ ہنٛز ژارنی ۔ زأوِی جارن سٕنٛن ۔

پاکٹھ، پاکیٹ:- ن ۔ مؤل ۔ پاکٹ < انگ: پوکٹ ۔ (pocket) ۔ ا ۔ بغلہٕ ۔ ۲ ۔ یاداش بیترِ لیکھتھ تھونہٕ باپتھ لوکُٹ نوٹ بُک ۔ پۄرٕ لفظ چھُ پاکیٹ بُک ۔

پاکھ۱:- ن۔ مۆل۔ پاک ‹ س: پاکلہٕ۔ پاکہٕ۔ سُہ گنڈ مادٕیُس پھٕھرس بیترٕ نیران چھُ۔ پأل۔

پاکہٕ پھٕھر:- ییتھ پھٕھرس پاکھ آسہٕ۔ پاکہٕ بٕرتھ پھٕھر۔

پاکہٕ پھیوٗر، پاکہٕ پھیوٗر:- پاکہٕ قطرٕ۔ پاکہٕ ٹھُسر، ٹھُسُر۔ پاکہٕ ستیٚ چارنہٕ آمُت پھٕھر۔ پاکہٕ بٕرتھ پھٕھر۔

پاکہٕ چار:- پاکہٕ دَگ۔ پھٕھر پاکہٕ بٕرتھ آسنہٕ کِنۍ یوٚسہٕ دَگ چھےٚ آسان (خاصکٕرتھ پھٕھر پھٹنہٕ برٛوٗنٛہہ)۔ پھٕھر پھٹنس ووتمُت آسُن۔

پاکہٕ دَگ:- ۱۔ پاکہٕ چار۔ پھٕھرس پھٹنہٕ برٛوٗنٛہہ یُس سخ دود کران چھُ۔ ۲۔ سخ دَگ۔

پاکہٕ شَل:- شِٹھیوٗمُت پاکھ۔

پاکہٕ لَد:- ۱۔ یُس یا ییتھ پاکھ آسہٕ گومُت۔ یُس پاکھ آسہٕ وَسان۔ ییتھ پاکھ لور آسہٕ۔ پاکہٕ دار۔ پاکہٕ بٕرتھ۔ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھۍ) بیہوال، کامہٕ ژوٗر۔

پاکھ۲:- ن۔ مۆل۔ پاک ‹ س: پاکہٕ۔ رنٛن گرٛکہٕ، رنٛن جوش۔

پاکہٕ اُنٛن:- پۆر گرٛگو کڑُن۔ ٹھیکھ پأٹھۍ پاکناوُن۔ ٹھیکھ پأٹھۍ رَنٛن۔ وارٕ سینٛز راوُن۔

پاکہٕ دار:- ییتھ سبٹھا پاکھ آسہٕ دِتٕمُت۔ پۆر گرٛگو کوٚڈُمت۔ ٹھیکھ پأٹھۍ روٗنمُت۔ سینٛوٗمُت۔

پاکہٕ دوٗر:- یہٕ رٕنٛتھ تہٕ ژٕمتےٚ روزِ۔ یہٕ سبٹھا پاکھ دِتھ تہٕ سینٛہٕ نہٕ۔ یہٕ سبنہٕ نَس سبٹھا وَق لگہٕ۔

پاکہٕ دژاو، پاکہٕ دژامُت:- پاگومُت، روٗنمُت۔ رنٛنہٕ تلہٕ دژامُت۔ ییتھ ووٚنۍ بیٚیہٕ پاکھ دِنٛگ ضوٗر روٗرتھ آسنہٕ۔ پۆرٕ سینٛوٗمُت۔

پاکہٕ کڑُن:- پاکہٕ ناوُن۔ پۆرٕ پأٹھۍ رنٛن۔

پاکہٕ ناوُن، پاکہٕ وُن:- گرٛکہٕ دِیٕ دِیٕ پاکہٕ انُن۔ گرٛگو کڑُن۔ رَنٛن (بتہٕ سینٛن بیترٕ)۔

پاکہٕ نُن:- پٕنُن۔ پوٚختُن (پھٕھر بیترٕ) ۲۔ تیٚتھ تاوٕ یُن ییتھ لاے پھٹہٕ نَس پٕتھ واتہٕ۔ (کانٛہہ دانہٕ بیترٕ)۔

پاکہٕ نیرُن:- ٹھیکھ پأٹھۍ پاکھ لگُن۔ پاکناونہٕ یُن۔ پۆرٕ سبنُن۔

پاکہٕ نیار:- رَنٛن پاکھ۔

پاکہٕ یُن:- ۱۔ پۆرٕ پاکھ لگُن۔ ٹھیکھ پأٹھۍ سبنُن۔ پۆرٕ گرٛگو نیرُن۔ ۲۔ پٕنُن۔ پھٹنس تیار آسُن (پھٕھر)۔

پاکھ دِیُن:- ۱۔ پۆرٕ پأٹھۍ گرٛگوٕ یا دَمس تھوٚوِتھ کیٚنٛہہ سینٛز راوُن۔ ۲۔ ژیر لاگُن۔ ییٚتھ کرٕنۍ۔ کتھ لِسرٕ ترٛاوٕنۍ۔ م، سُہ کتھ پٕتھ چھُ اتھ کامہٕ پاکھ دِوان۔

پاکھ لگُن:- ۱۔ گرٛگو نیرُن۔ گرٛیکہٕ آسُن۔ رَنٛنہٕ یُن۔ ۲۔ ژیر لگُن۔ وٕلۍ وٕلۍ نہٕ موٗکلنۍ (کانٛہہ کام بیترٕ)۔

پاکھ۳ (پاک):- مۆل۔ پاک حف: پاک۔ ۱۔ شرٛوٗژ۔ نرمَل۔ پَوِتٕر۔ شۆد۔ حلال۔ ۲۔ بےٚ گوناہ۔ بےٚ قۆصوٗر۔

پاکباز:- <ف: پاکباز۔ پزٕی یور۔ ایماندار۔ نیک نیتھ۔ مَنہٕ شوٗد۔ عصمتھ دار۔

پاکبازی:- [<ف: پاکبازی]۔ پاکباز آسنٕچ حالتھ۔

پاکھ(پاک) پروردگار:- پننہٕ بےٚ قوٗصوٗر آسنُک داوا کرنٕچ نیٚژ خودایہٕ سٕنزِ پاک ہُنٛد تصدیق کرنہٕ موکھہٕ وننہٕ یِوان۔

پاکھ(پاک) چھُ خود ہے:- تمہٕ وِزِ وننہٕ یِوان ییٚلہِ باوُن آسہِ زِکوتاہ تہٕ اٚسی تٕن بنٕد چھُ بشر۔

پاکھ(پاک) دامَن:- <ف: پاکدامن۔ شِلمان۔ عٕصمتھ دار۔ شوٗژ (زنانہٕ)۔

پاکھ(پاک) دامنی، پاکدامٲنی:- <ف: پاکدامنی۔ پاکھ دامَن آسُن۔ کٲنٛسہِ ہُنٛد داغہٕ روٗس آسُن۔ شِلمان آسُن۔ باعصمتھ آسُن۔

پاکھ دامنی کرٕنی:- ژوٗرِ چیز تتھہٕ کٔنی واپس ترٛاوُن زِ مٲلِکس ترِنہٕ فکرِ زِوار یہو ہانٛژ لدلۆکو منٛزٕ کُمی اٚکی اوس نیوٗمُت۔

پاکھ(پاک) کرُن:- ۱۔ صاف کرُن۔ شوٗژ راوُن۔ ۲۔ حلال کرُن۔

پاکھ(پاک) نظر:- یُس نہٕ کٲنٛسہِ بدنظرِ وُچھہٕ۔

پاگل:- سٕ مؤل۔ پاگل <م: ہندی، بنگالی: پاگل) مۆت۔ یُس پننہٕ نٕبن حواسَن منٛز آسہِ نہٕ۔ یُس دِماغ ٹھیکھ آسہِ نہٕ۔ یُس اورچہٕ یورچہٕ کتھہٕ آسہِ کران۔

پاگل پَن:- مٕتِل۔ مرٛژر۔ نادٲنی۔ احمقٲزی۔

پاگل خانہٕ:- سُہ جاے ییتہٕ متٕبن تھَوان یا علاج بیترِ کران چھِ۔

پاگل کرُن:- مرٛژ رانُن۔ مۆت بنٲوُن۔ خوشکلتھ اٲنٛز۔

پاگل گرٛژھُن:- مَتُن۔ مۆت گرٛژھُن۔ پننہٕ نٕبن حواسَن منٛزٕ روزُن۔ دِماغ ڈٕلُن۔ کاڈٕی خراب گرٛژھنی۔

پاگل گی:- سرٛژر۔ مٕتِل۔ دیوانہٕ گی (ورگہٕ پاٹھی) بیوقوٗفی۔

پال:- ن۔ مؤل۔ پال <س: پالہٕ۔ (پوٗت لوٗت)۔ م، کھترِ پال۔ واوِلوٗکہٕ پال۔

پالکھ[۱]:- <س: پالکہٕ۔ پالن ہار۔ رٕچھَن وول۔ سَرپرست۔

پالَن ہار:- پالَن وول۔ رٕچھَن وول۔

پالُن:- ۱۔ رٕچھُن۔ پھانٛپھلاوُن۔ کٲنٛسہِ سرپرستی کرٕنی۔ ۲۔ پوٗرٕ کرُن۔ پوٗت نہٕ ہیوٗن۔ م، یہِ وادٕ چھے پالُن، یہِ حُکم چھے پالُن۔ یہِ رَسم چھے پالُن۔

پالناوُن:- ۱۔ کٲنٛسہِ اَتھہِ رٕچھناوُن۔ پھانٛپھلاوناوُن۔ ۲۔ پوٗرٕ کرناوُن (لفظ، رٕہتھ، رواج)۔

پال ہیٚنٛز:- رٕہتھ پالنی۔ ریژ مُطابق کانٛہہ دوہ مَناوُن۔

پالکھ[۲]:- م۔ مؤل۔ پالک <پرٛاکرت: پالکّا <س: پالکیا۔ اَکھ سبزی۔

پالَنگ:- ن۔ مؤل۔ پالَنگ <ف: پا+انگ۔ ژۆپینٛڈُل کُرتھ گردَنہِ پیٹھی زنگن گنٛڈ ژھنتھ سَزادِنُک اَکھ طریقہٕ۔

پالَنگ پھِرُن:- پالَنگ کرُن۔ژوپہنڈُل کرِتھ کانٛسہِ گردنہِ پیٹھِ زنگن گنڈ ژھنُن۔

پالِش، پأٗلِش:- م۔مؤل۔پالِش <انگ: پالِش۔ (Polish)۔رنگ روغن بیترِ یُمہِ سِتۍ کینٛہہ پژزلاوان چھِ۔

پأٗلِش کرِنۍ:- بوٗٹس بیترِ پأٗلِش یا رنگ بیترِ سِتۍ چمکھ انُن۔

پأٗلِش کھارِنۍ:- (لکرِ بیترِ) رنگہِ روغنہِ سِتۍ چمکھ کھارِنۍ۔نأٗپہِ ناوُن۔چمکاوُن۔

پاچ:- م۔مؤل۔پاچ <س: پالہ۔کانٛل۔سُہ کوٚٹ یُمہِ پیٹھِ کولہِ یا نالس بیترِ اپور تران چھِ۔

پأٗلکی:- [م۔مؤل۔پأٗلکی <ہ: پالکی <س: پَریَنکہ]۔ ڈوٗلی۔

پالیز، پالیز[1]:- ن۔مؤل۔پالیز <ف: پالیز۔لأر باغ یا ہنٛد وہنٛد باغ۔

پالیز[2]:- ن۔مؤل۔پالیز <؟۔فالِج۔اَکھ پاس رُوٗزِتھ گژھُن۔کوٚیٖنگ۔

پالسی:- م۔مؤل۔پالسی <انگ: پوٗالِسی: (Policy)۔ ا۔کانٛہہ کأم کرنک اصوٗل۔خاصکرِتھ سُہ اصوٗل یَتھ پیٹھ سرکار ژکان چھےٚ۔۲۔چال۔ ژوٚے۔ساز باز۔۳۔بیمہٕ کمپنی ہُنٛد سُہ دستاویز یَتھ پیٹھ بیمہٕ کرِنکی شرط۔بیمہٕ کرن وأٗلی سُنٛد ناو، نمبر بیترِ تہٕ رقم درج چھُ آسان۔

پالسی باز:- پالسیہِ کرنس منٛز مأہِر۔چالباز۔ژوٚیہِ گوٚر۔

پالسی کرِنۍ:- ساز باز کرُن۔چال یا ژوٚے بیترِ کرِنۍ۔سَرٕ وأٗز کرِنۍ۔

پالنۍ کرِنۍ:- زٕمینس سَگ دِیُن۔سگہٕ وُن۔م۔ژکھ لاگنۍ ییم پالنۍ کرن پتہٕ ییٚکھ بُڈ رہکاے (نُنٛدٕ ریوٗش)

پام:- م۔مؤل۔پام <س: اُپالَمبھ یا ؟ پامرَ۔طانہٕ۔ ہرزِ پأٹھۍ وُنۍ مژ تژھ کانٛہہ کتھ یُمہِ سِتۍ ترٛ ووتھہِ۔

پامَن لگُن:- کانٛسہِ ہنٛزن کتھن لگُن۔پامَن لایق گژھُن۔ہبڈُنس لایق گژھُن۔بےٚ قوٚصوٗر آستھ تہٕ توٚہمتھ لگنۍ۔

پامہٕ پام (کرِنۍ):- پانہٕ وِنۍ پامہٕ ووٚت کرُن۔ اَکھأ اَکِس کتھہِ دِنہِ۔

پامہٕ دِنہِ:- طانہٕ دِنۍ۔ہبڈُن گیلُن۔

پامہٕ روزنہِ:- کتھہِ روزنہِ۔بدنأمی گژھنۍ۔ہبڈُن لایق گژھُن۔

پامہٕ ووٚت، پامہٕ ووٚترُ:- پامہٕ پام۔

پامہٕ ہینہٕ:- تیٚتھ کینٛہہ کرُن یَتھ پامَن لایق گژھہِ۔

پام لگنۍ:- پام پیٚنۍ۔

پامال:- مؤل۔پامال <ف: پامال۔لتہٕ مونٛجہٕ گومُت۔ بَرباد۔تباہ۔

پان:- <س: پانیہ۔یہ چھُ اکھ بژوٗنہہ لوٗگ۔یمن

لفظن یہِ بڑٕ ؤہہ یِوان چھُ تم چھِ پونٕ، لفظس تل دِنہٕ آمتۍ۔ مِ، پاں ژادَر۔ پاں شوے۔ پاں پرُد۔

پان ۲:- ن۔ مؤل۔ پان <س: آتمن۔ ۱۔ جسم۔ موٚر۔ کاے۔ بَدن۔ تَن۔ ۲۔ (پنُن) زُو۔ پنُن وۄ جوٗد۔ مِ، زانم پان پنُن۔

پان پیۆر کرُن:- پنُن پان اَنزَس منزَس ژانہٕ باپتھ یا ٹوٗٹھ کرنہٕ پرُژھی کأنسہِ رنگُن۔

پان دیُن:- ۱۔ کأنسہِ ہنٛدِ بدل پنُن پان بُتھہِ دیُن۔ چھیپہٕ لگُن۔ ۲۔ ژۄ رِژھیپہٕ کھیلہِ گنٛدن وِزِ کأنسہِ پأنس تھپھ کرنہٕ دِنٕ۔ لگُن۔ یہِ چھُ اَکھ گنٛدن لفظ۔

پان رَزِ کھارُن:- ۱۔ پان ترٛ و دِ ژہٕنُن۔ ۲۔ پنُن پان اَلمن کھارُن، شِگہٕ ناوُن۔

پان گالُن:- ۱۔ زُوژُن۔ کُنہِ کامہِ بیترِ پَتھ دِلہٕ جانہٕ لگُن۔ ۲۔ پنُن پان ہوٚ کھراوُن۔

پان لرٛھہِ کرُن:- کینٛہہ تیُٛتھ کرُن ییمہِ ستین پأنس کانٛہہ قدٕر روزِ نہٕ۔

پان مارُن:- ۱۔ خودکُشی کرٕنٕ۔ پانہٕ مور کرُن۔ ۲۔ سخ پشتاوُن۔ سخ افسوس تہٕ ماتم کرُن۔ کُنہِ کتھہِ پیٹھ جیر ہتھ زچہِ پچہِ ژٹنس واتُن۔

پان مولہٕ ناوُن:- پأنس بوش کھارُن۔ تھکُن۔

پان وَندُن:- بلایہِ لگُن۔

پان ہاوُن:- دَرشُن دیُن، کھٕٹِتھ نہٕ روزُن۔

پان ۳:- ن۔ مؤل۔ پان <ہ: پان۔ س: پَرنہ۔ اَکہِ قسمُک پنہٕ ؤٕتھر یَتھ منز ؤٕٹتھ مٕٹتھ چۄنہٕ تہٕ سُپأری بیترِ ژاپنہٕ باپتھ تھَوان چھِ۔

پانہٕ پۆٹ:- سُہ تاسہٕ پۆٹ یتھ پیٹھ پانہٕ ؤتھرِچ شٕکل آسان چھےٚ۔

پاں دَچھ:- اَکھ دَچھہِ ذاتھ (دَچھ چھےٚ اَکھ موٕ)۔

پانگھ:- ن۔ مؤل۔ پانک <س: پانگہَ۔ اَکہِ قسمُک مَس۔ اَتھ چھُ آسان ماچھ، مٕدریر، مَرِژ۔ اَلہٕ تہٕ ژٕنٛدُن بیترِ ترٛاونہٕ آمُت۔

پانہٕ:- مؤل۔ پان <س: آتمن۔ ۱۔ ذأتی طور۔ بیٚیس پیٹھ ترٛ اَوِتھ نہٕ۔ بیےٚ سٕنٛدِ ذٕریِ یہِ نہٕ۔

پأنَس:- ۱۔ جِسمَس۔ بدنس۔ تنہِ۔ مِ، تس چھےٚ سأری سے پأنس گرمی وژامٕژ۔ ۲۔ پنہٕ نِس زُوس۔ پأنٕ پأنس۔ مِ، پأنس کۆرُن گیٛنٛد گیٛنٛد تہٕ یَتھ حالَس ووت۔ ۳۔ پننہِ جایہِ۔ مِ، ۱۔ بیٛا کھ ژٕڈٕ تَن گلےٚ سُہ چھُ پأنس مُطمٔین۔ ۲۔ بیہِہ پأنس۔ ۴۔ بیٚیس کأنسہِ ہُنٛد خیال تھَونہٕ روٗس۔ مِ، شُرۍ بأژ اَڈوتی ترٛ اَوِتھ گوسُہ پأنس نِشاط۔

پأنس پأنس:- ۱۔ بیٚون بیٚون۔ اَلگ اَلگ طریقہٕ یا وَتہِ (پأٹھی)۔ ۲۔ پننہِ پننہِ پأنس پرٕ پرٕ لۆکن طَبابَتھ۔ پانہٕ ناجأیز کرِتھ لۆکن واعظ پرُن۔

پأنس تام نہٕ آسُن:- ۱۔ پانہٕ خۆدی نہٕ آسُن۔ ۲۔ حبَن

منز نہٕ آسُن۔ پننہٕ نِس قوبوٗہَس منز نہٕ آسُن۔

پانٛس تام نہٕ روزُن:۔ بےٚ یختیار سپدُن۔ پانٛس پتھ نہٕ قوبوٗ روزُن۔ کُنہٕ اثرس تل یتھ سۆن ووگُن نہٕ لبنہٕ یُن۔

پانٛس وَنٛدُن:۔ پننہِ بلایہِ دِیُن۔ (وارگہٕ پاٗٹھی) پَرواے نہٕ کرُن۔

پانٛس واتُن:۔ پنُن خیال تھوٗن۔ پننہِ زُوٗک خیال تھوٗن۔ شُر پرِس پلالہٕ کرُن۔

پانے:۔ ۱۔ ذاتی طور۔ بذاتہِ خود۔ پننی اتھہٕ۔ پننی زبو۔ ۲۔ پننی مرضی (بیےٚ سِندِس پتھ نہٕ)۔

پانہٕ خۆدی (خۆدی):۔ ۱۔ یُس پننی مرضی یکہٕ۔ یُس پننہ نی رایہِ تڑ ایہ آسہِ۔ یُس نہٕ دۆیمہِ سُنٛد مانہِ کرِ۔ یُس نہٕ زِٹھن ہُنٛد پَرواے کرِ۔ ۲۔ پانے، پننہِ مرضی۔

پانہٕ مور:۔ پان مارُن۔ خودکُشی۔

پانہٕ مورتُلُن:۔ بُتھہِ بُتھہِ دِنی۔ پاں ژیٹے کرِنی۔

پانہٕ مورتژ اوُن:۔ پانہٕ مور ژھنُن۔ (کُنہٕ کتھہِ باپتھ) توٗنٛدی جن لگُن۔ پننہٕ نِس پانٛس حالہ بدکرُن۔

پانیو پانیو:۔ بیےٚ سُنٛد نہٕ رژھ تہِ خیال تھوٗن۔ پننہٕ نُے یوت سَرُن۔ نفسانفسی۔ اَکھ تہٕ پٔنٛز۔ مِ، سُہ گرِ کتہِ کھسہِ بیتہِ پانیو پانیو آسہِ۔

پاٗنی پانہٕ:۔ پانے۔ ذاتی طور، بذاتہِ خود۔ پننی مَرضی۔ پننی یختیار۔

پاٗنی راوُن:۔ پننہٕ نِس اتھس تل یا اِستیمالس منز اُنُن ۔۲۔ پنُن بناوُن۔ پننہٕ نِس اثرس تل اُنُن۔

پانہٕ نیار:۔ ن۔ موٗل۔ پانہٕ نیار < س: آتمن + ک نیار۔ پننہٕ نُے زانُن۔ بینٛہر نہٕ زانُن۔ ووپراٗزی نہٕ بوزنی۔ پانہٕ وٗنی کُنے آسُن۔

پانہٕ وٗنی:۔ موٗل۔ پانہٕ وٗنی < س: آتمن + پڑاکرِت: پَنہَ۔ ۱۔ اَکھ اَکِس سِتی۔ م، پانہٕ وٗنی گژھنا کتھ باتھ تھوٗنی ۔۲۔ اَکھ اَکِس سِتی رٔلتھ (پٔنٛنی رِشتہٕ داری منز) مِ، پانہٕ وٗنی کرٕ ژشی۔

پانٛد، پاں ووٚد:۔ ن۔ موٗل۔ پانٛد، پاں وَد < ? پادَ + نَدَ] کھاہک کھورِ تلُک ڈوٗر۔ کھاہس منز سارٕ نِے بونہٕ کنیُک ڈوٗر۔

پانٛہر:۔ ن۔ موٗل۔ پانٛہر < س: آتمن + ک: نہر۔ بیاکھ تہِ پننہٕ نُے زانُن۔ پانہٕ نیار بوزُن۔

پانٛپَر:۔ ن۔ موٗل۔ پانٛپر < س: پدمہ پر۔ کٔشیرِ منز اَکھ سَرے بیتیُک کونگ مشہور چھُ۔ وُ چھو "پونپَر" تہِ۔

پاں پرٕد (گرژھُن):۔ ن۔ موٗل۔ پانٛپر < س: پانٛپیہ + پَر۔ ووپَر جایہِ ہُنٛد پوٚنی نہٕ وسُن۔ ووپر آبہٕ ہوا (گرژھُن)۔ بیٚپیس جایہِ ہُنٛد آبہٕ ہواراس نہٕ یُن۔

پان دان:۔ ن۔ موٗل۔ پان دان < ہ: پان + ف: دان۔ مُ، س: پَرنہ + دھانہ۔ پان تہِ امیگ

مسالہٕ تھوٗنک ڈَبہٕ۔

پانڈَو:۔ن۔مؤل۔پانڈَو <س: پانڈَو۔ا۔پنڈُوٗ سٕندی شُری تہٕ زُری بیترِ۔یُدھشٹر، ارجن۔ بھیم، نکُل تہٕ سہدیو۔۲۔بہوٗدُر۔جفاکش۔میحنتی۔

پانڈَولر:۔سبٹھاپرانہٕ وَقتچ کانٛہہ کنہٕ مندوٗری (ییمِکی وونی کینٛہہ آثارٕ ے روٗدی ٕمتی چھِ)۔

پان زال:۔ن۔مؤل۔پان زال<س: پانیہَ+ جالہَ۔ واپتی۔اَکھ بہمٲری یتھ منٛز پانس نِکی نِکی دانہٕ نیران چھِ۔

پانژُشن:۔ن۔مؤل۔پانژشن<؟۔ا۔یتھ پانژُو وزِن آسہِ۔ یہٕ کینٛژھ ھا تولنہٕ تلہٕ پانژُ ونیر (پانژُو گو ترٛے سیر)۔۲۔یتھ بانس بیترِ منٛز گٔنکی ترٛے سیرواتَن۔ترٛن سیرَن ہُنٛد میژ بانہٕ۔سُہ بانہٕ یتھ منٛز ترٛے سیر اَناجہٕ رٹنہٕ ییٚن۔

پانژُو:۔ن۔مؤل۔پانژُو<؟۔گٔنکی ترٛے سیر (اناجکی بیترِ)۔

پانژُ ویٚن:۔وُچھو "پانژُشن"۔

پانژیب:۔م۔مؤل۔پانژیب<ف: پازیب۔اَکھ قسمُک روٗنہٕ گوڈ۔

پانژال:۔وُچھو "پنژال"۔

پانژھ:۔مؤل۔پانژھ<س: پنچہَ۔ژورتہٕ اَکھ۔اَکھ کم شئے۔

پانژٕ ترٕنی:۔ پانژٕترٕن۔اَمرناتھ گژھوُن اَکھ پڑاو۔ اَتہٕ چھےٚ اِمی ناوٕ کہ اِکہٕ نالہٕ چہٕ پانژھ لَنٛجہ ترنہٕ پیوان۔

پانژٕ گرٕش:۔پانژن ناکارٕ گرٕہہد ہن ہُند یکجا آسُن۔ ہنگہٕ منگہٕ بلایَن ہُند پیٹھ پیوٗن۔ژٔواپور بلایہٕ وٕتھتھ یِنہٕ۔

پانژٕ گرٕش میلِنۍ (ووٕتھنۍ):۔بلایَن منٛزٕ ولنہٕ یِن۔

پانژٕ وٕے اوٗنٛگجہٕ چھٕنہٕ ہشہٕ:۔سٲری چھٕنہٕ دٕیَن ہِوی تُھری ٕمتی۔

پانژھ توتھ:۔تم پانژھ عناصر یمو ٕستی زٕگتھ بنیومت چھُ، تہٕ دٕ یتھ گوسوٗرے زٕگتھَ۔یم چھِ زٔمین، آب، نار، ہوا تہٕ آکاش۔

پانژھ ارکان:۔<س: پنچہَ+ع: ارکان۔ اِسلامکی پانژھ بُنٛی یادی رُکن، تہٕ دٕپتھ گےٚ کلِمہٕ (کلمہٕ)، نماز، روزٕ، زکات (زکوٰۃ) تہٕ حج۔

پانژھ نمازٕ:۔نمازٕ بس پانژھ وَق۔صُبح نماز، پیٚشن نماز، دِگر نماز، شام نماز تہٕ خوفتن نمازٕ۔

پاو:۔م۔مؤل۔پاو<س: پادَ۔ا۔ژوٗریم حِصہٕ۔ سیُرک ژوٗریم حِصہٕ۔۲۔تیوٗت زیوٗٹھ یُوٗت اَتھ واہرٲوِتھ کِسہٕ ہِنٛد ٹینٛڈ پیٹھٕ نیوٹھ کِس ٹینٛڈِس تام آسان چھُ۔۳۔سُہ کرٕ ٹکرٕ ییمہٕ ستی ژینٛن پیٹھ گنہٕ یا منٛزس گنٛڈ ہوان چھِ۔

پاو گنٛڈ:۔لکرِ پاو وٕستی داسس، لبہٕ یا ژینٛس بیترِ گنٛڈ ہیٚون۔

پاوگرٕنی:۔اَکھ اَکِس پیٹھ پکو پاو لاگنہٕ، پاوٕ ٹھکنہٕ۔

پایر[1]:۔م۔مؤل۔پایر <س: پادَ۔رِکاب۔یَتھ مَنز گُری سوار کھور تھَوان چھِ۔مِ،بڑ ہما پایرٕ بن وو لبس (لل دید)۔

پایر کھور:۔اَکھ رِکاب۔

پایرٕ ہوٚر:۔رِکابہٕ جوٚری۔

پایر[2]:۔م۔مؤل۔پایر۔<س ؟ پَد+یاترٕ۔یاترِیَن ہنٛز چھوکھ۔ووٕ کھلی سفر کرن والین ہنٛز چھوکھ۔

پایُر پیوٚن:۔پھرٕ وٕ ژ قدم پیوٚن۔رٕژ زَنگ ہٕنٛز۔

پاے دار:۔مؤل۔پاے دار <ف: پایدار]۔پوٚشوٗن۔دوٗر۔یَتھ وار یاہ کال نیر۔یَتھ سبٹھا دار نیرِ۔

پاے دٲری]:۔م۔مؤل۔پاے دٲری <ف: پائیداری۔پوٚشُن پاے۔دارٕ دربر، دارٕ تلہٕ دوٗر آسُن۔

پاے دان، پاے دانہٕ:۔لَتھ خور۔ٹانگس بیترِ پیٚٹھ کھسنہٕ وِزِ کھور تھوٗنٛچ جاے۔

پٔ

پٔتر:۔م۔مؤل۔پٔتر <س: پَتر۔ا۔وٗتھر۔بٔرگ۔پَن۔۲۔کٔنٛیگ وَرُق۔کاکَذ وَرُق۔خاصکٔرِتھ کُنہٕ دَستاویزُک۔۳۔بِہل کُلیٚگ پَن یُس پوٗزایہٕ لگان چھُ۔۴۔مُجہ گوگجہٕ پَن۔مُلہٕ وینٛگ۔۵۔پوٚت لوٗگ آسنہٕ وِزِ چھُ اَتھ مانے کانٛہہ لکوٹہٕ یا لکوٚٹُک کانٛہہ وَرُق۔مِ، نِچہ پٔتر۔جمن پٔتر۔۶۔مِلوتھ لفظُک پوٚت لوٗگ بٔنتھ چھُ یہ کیٚنژ ہٕنے لفظن سٟتی یِوان۔مِ، کاکذ پٔتر۔بِہل پٔتر بیترِ۔۷۔کُنہِ داتٕچ زٲوِج تِلم۔۸۔سوٚتٕنہٕ تِلم یوٚسہٕ باجس یا کیٚنژَن سازَن وَزنہٕ باپتھ اَنٛدرِ رٔنٛز لاگان چھِ۔۹۔وٕ دِرِ رَنٛدُ کھ۔

پٔترن سَنگ تہٕ موٗلَن دزِ وت:۔یتھ یایس پیٚٹھ دارِ مدار آسہٕ سُہ گاٹُن تہٕ نیٚبرِ نیٚبرِی ٹھیکھ کرنٕچ کوٗشش کرِنی۔

پٔترِ کاٹھ:۔بِہل کُلی چہ ہو چھہِ موٗرِ

پٔترٕ لِگنی:۔وُٹھ ہوٕ کھنی۔وُٹھن ہوٚ کِھتھ پیٚٹھہٕ کوٚ رہیوٕ ہ لگُن۔

پٔتٕرٕ[1]:۔وُچھو "پوٚت"، لفظس تل۔

پٔتٕرٕ[2]:۔م۔مؤل۔پٔتٕرٕ <ہ: پٹّی۔ا۔شُراکتھ۔بٲج بٔٹھ۔۲۔سَرزٲز۔ساز باز۔۳۔حِصہٕ۔بوگ (شُراکژ اَنٛدر یا کُنہٕ رُشتَس بیترِ)۔

پٔتُلہٕ:۔ن۔مؤل۔پٔتُل <س: پاتلی۔کھلہِ گلہِ بوٚ ہگُن۔اَکہِ قِسمُک رَنن بانہٕ، خاصکٔرِتھ چاے کرنہٕ باپتھ۔

پٔتُم:۔مؤل۔پٔتُم <س: پشچِمہَ۔ا۔پتہٕ کُنٛیُک۔پٔتٕ مہٕ طرفُک۔تھٕر طرفُک۔مِ، پٔتُم پاس۔۲۔پَتھ کالُک۔پٔتٕ مہٕ زمانُک۔۳۔یہ یایُس ساری نِے پوٚتُس آسہِ۔بوٚنی مہٕ پاسہٕ اَنٛدٕ کُنٛیُک۔اَخری۔۴۔گوڈنیُک تژٲوِتھ۔بڑوٕ ٹھیم تژٲوِتھ۔

پٔتمہٕ پہَرن:۔نِکہٕ نِکہٕ گاشہٕ بژوٕ نہٕ پہَن۔کوٚکر بانگہٕ رٲژِ ہنٛدِ بن اَخری تژن گنٹن اَنٛدر کُنہٕ وِزِ۔

پٔتمٕہ دۄہ تٔنہٕ :- ۱۔مَرنہٕ نزدیکھ واتُن۔۲۔(وَرگہٕ) بودبڑ تٔھنہٕ۔یہٕ نہٕ پزِ تہٕ کرُن۔ تیُتھ کرُن یتھ پانے پھٔسی زِ۔زوال ییُن۔

پٔتمہٕ پیٲر:- راتہٕ ہُنٛد پٔتیُم پَہر۔راتھ سورُون۔

پٔتمہٕ گر:- ۱۔مَرن وِزِ۔مرنک وَق۔۲۔سختی ہُنٛد وَق۔

پٔتمہٕ گرٕ بگرِ دٕر:- تہٕ دٕپتھ گوٲخری وَق چھُ کرٛ ؤٹھ آسان۔کٲم بیترِ موکلنہٕ وِزِ گژھنہٕ کانٛہہ گُھر ییُن۔

پٔتیُم آن (واتُن):- مرنک وَق (واتُن) ٲخری وَق (واتُن)۔

پٔتیُم برٛؤنٛٹھیُم:- پرٛون تہٕ نوٚو۔یَتھ کالُک تہٕ برٛؤنٛہہ کالُک۔اَنٛدٕ وَنٛدٕ۔سورُے۔مِ۔پٔتیُم، برٛؤنٛٹھیُم کھٮ۪ن کوٚڈ ہَس۔

پٔتیُم پَہر:- راتہٕ ہُنٛد ٲخری حِصہٕ۔کوکر بانٛگہٕ برٛونٛٹھ راتہٕ ہُنٛدی ترٛے گنٛٹہٕ ہیتھ۔وُچھو "پٔتمہٕ پیٲر" تہٕ۔

پٔتیُم ساتھ:- ٲخری وِز۔ٲخری گر۔(وَرگہٕ)مَرن وِزِ۔

پٔتیُم ستیُم (یادپاوُن):- یَتھ کالُک سأئلم گُدریومُت (زِنٛتس پاوُن)۔

پٔتھر[1]:- م۔مۄل۔پتھر <س:پرٛستر۔۱۔سوٚتر زٔمین۔ ۲۔لوٚکٹ بٔستی۔م،پہلی پٔتھر،شینٛگہٕ پٔتھر۔

پٔتھری:- ۱۔بوٗنی۔۲۔ووٚکھلی۔پکان پکان۔پے دَل۔خوشکی وَتہٕ۔مِ۔پٔتھری ڈاک۔

پٔتھری وأنی:- ۱۔پٔتھری پٔتھری۔بوٗنی بوٗنی۔(لوٗن بیترِ یا پھٔش دیُن)۔م،ترِ منٛز گژھہٕ پٔتھری وأنی یوت لوٗن۔۲۔(سوٗر)۔یَتھ نہٕ اَکھ پور تہٕ پوٗرٕ آسہٕ۔

پٔتھر[2]:- رٕتی۔کھارٕ سُنٛد یا اَری گشہٕ سُنٛدسہ سامانہٕ یمہٕ ستی آرِ پھٔش چھِ دِوان۔

پٔتھہٕ رُون:- کوٚٹھِن ہنٛز یا شہتیرٕن ہنٛز وَتہٕ ہَش بناوٕنی یمہٕ پیٹھہٕ شہتیر درٕٛہنہٕ ییَن۔

پٔتھر:- وَتھرٕ نہٕ روٗس جاے۔وُچھو "پٔتھر" تہٕ۔

پٔٹ:- م۔مۄل۔پٔٹ <س:پَٹہٕ۔۱۔بٔڑ تختہٕ یَتھ موچرٕ کم پہن آسہٕ۔۲۔اوٗک توش وَلن پلو۔ ۳۔سوکپر چھل یوسہٕ جِسمٕکس کُنہِ حِصس یا چھوٚکس بیترِ گنٛڈٕنہٕ ییہٕ۔بنٛڈیج۔۴۔سوکپر تلم یَتھ پیٹھ دَوا بیترِ لاگنہٕ ییہٕ۔مِ،مہلامہٕ پٔٹ۔ دِرٛزی پٔٹ۔۵۔زٔمینہٕ ٹُکرٕ۔مِ،کھاہ پٔٹ۔

پَچہٕ:- "پٔٹ" لفظُک جمع۔

پَچہٕ برٛن:- تَنٛبن پَچن ہنٛز لَب۔

پَچہٕ پرٛد:- اَندیوٗت،اَنٛدیُت۔

پَچہٕ پھیُر (کرُن):- ۱۔(پلون ہُنٛد) پٔتیُم طرف برٛؤنٛہہ کُن (پھرُن)۔۲۔پھُٹہِ مِتس تانس پٔٹ (بدلاوٕنی)۔

(اَچھن) پَچہٕ پھیُر گژھُن:- لحاظہٕ نہٕ روزُن۔

پَچہٕ تالو:- چُھتہِ لاگتھ زٕچھُن پَچن ہُنٛد تالو۔

پَچہٕ کون:- زہٕٹھ پَچہٕ ترٛش۔زہٕٹھ پَچہٕ تلم۔

پَچہٕ یِنٛدٕر: -سُہ یِنٛدٕر یٕمِکۍ پَکھٕچ پَچَن ہٕنٛدۍ آسَن۔

پٕٹ کڈٕنۍ: -ا۔مورٕد کَڈُن۔توٗبٕد کڈُن۔(وَرگہٕ پأٹھۍ) تباہ تہٕ رُسوا کرُن۔گنگ کھنٕنۍ-یہ چھُ اکھ ووٗہوتہٕ۔مِ،تس کٔڈ کھ پٕٹ۔

پٕٹ لگنۍ: -(کأنٛسہٕ ہٕنٛز) دِے گرٕہنۍ۔(خاصکٔرِتھ یُسنٛد بڑٕ ؤنٛہہ سرٕ یہٕ تہٕ مامے آسہِ ہے)۔

پٕٹنۍ: -م۔موٗل۔پٕٹنۍ <س:پَٹہّ۔ڈٕبکس پٕٹھ الوٗنٛد تڑووُمُت ووٗنک۔پٕٹنہِ گِیہِ تم وأنٛگۍ یم ڈٕبکس پٕٹھ وُٹھِتھ الأنٛدۍ تڑ اَوۍ ٕمتۍ آسَن۔

پٕٹنہِ تھَونہِ: -ڈٕبکس پٕٹھ دوٗشوٕ ے طرفو وأنٛگۍ الأنٛدۍ تڑاوِنۍ۔

پٕٹھراوُن، پٕٹھرُن: -موٗل۔پٕٹھر <?۔ا۔مَل ٹلُن۔صاف کرُن۔مِ،بَتہٕ کھٕتھ پَزاتھہٕ پٕٹھرُن۔ ۲۔گاڈٕ ڈوٗمب کڈِتھ شیرنہِ۔۳۔کأنٛہہ وتہٕ اُنُن۔کأنٛہہ سیٕز راوُن۔

پٕٹھرَن: -ا۔مَل ٹلٕنٛچ تہٕ صفأیی ہٕنٛز کأم۔چھٲلہٕ چھوکھ۔۲۔گاڈٕ بیترٕ شیرٕنٛچ کأم۔۳۔کأنٛسہِ وَتہٕ اَنٕنٛچ کأم۔کأنٛہہ سیٕز راوٕنٛچ کأم۔مِ،سُہ گوٚژھ یورِیُٔ۔بہٕ پٕٹھرن پانے۔

پٕٹھراوُن ۲: -پوٚٹھراوُن۔قووَتھ کرُن(یِتھ زَن جاناوار بَچہِ وُپھٕنِ ہیٚیہِ)۔مِ،پَکھہٕ پٕٹھراونہِ۔

پٕچ: -م۔موٗل۔پچ <پڑاکرِت:پچ چھِ۔ا۔بوٚڈ تہٕ کھوٗل پھوٗت۔۲۔تیٕوت یٕوت پَچہِ واتہِ۔

۳۔پَچہِ سوٗنب،پَچہِ یوتا۔بوٚڈ۔مِ،دَستار پٕچ۔بُتھۍ پٕچ۔

پَچہِ باگے: -پَچہِ ستۍ بأگراوُن۔پَچہِ بأگرَن۔پَچو پَچو دیُن یابأگرُن۔

پَچہِ تلہٕ نیرِتھ گرٕھُن: -(ل۔م) یوسہٕ پٕچ پٕٹھہٕ آسہِ تتھ دوٗر دَکہٕ دِتھ تھوٚد وٕتھِتھ گرٕھُن۔ا۔یَکدم نوٚن نیرُن۔وُچھان وُچھان بَڈُن تہٕ تھدُن۔ ونہٕ چھُ یِوان زِ پتھ کالہِ آسۍ ژھوٹٕنۍ شُرٕ ہٕن پَچہِ تَل تھَوان۔تہٕ بےٚ خبر پأٹھۍ اَسِکھ پٕچ پٕٹھہٕ تُلِتھ نِوان،سُہ اوس یگدم تھوٚد وٕتھِتھ گرٕھان۔ دَیان اَمہِ ستۍ اوس تس قَد زیٹھان۔

پَچہِ تَل تھوُن: -ا۔أتۍ تھَوُن۔تُلِتھ تھَوُن۔(کأنٛہہ مامَلہٕ بیترِ)۔۲۔گَتھہِ نہٕ ٹاس کڈُن۔گَتھہِ نہٕ وُرُن تُلُن۔کأنٛہہ مامَلہٕ کھٔٹِتھ تھوُن۔(کینٛہہ لۆکھ چھِ لڑأے تُلِتھ تھَونہٕ باپتھ تِتِس کالس پٕچ پھرِتھ تھَوان یوٚ تام بیٚیہِ ژٕونۍ ہیٚن)۔

پَچہِ تَل روزُن: -تَل کُن روزُن۔أتۍ روزُن (کأنٛہہ مامَلہٕ بیترِ)۔کأنٛہہ گَتھ کھٔٹِتھ روزٕنۍ۔گُنہِ کتھہِ وُرُن روزُن۔گُنہِ تَچھ مامَلس نہٕ نَنبر گرٕھُن۔

پَچہِ سأبر: -پَچہِ ستۍ سارُن۔پَچو پَچو اکہِ جایہِ پٕٹھہٕ بیٚیِس جایہِ واتناوُن۔پَچو ستۍ لاکہٕ واتناونہِ۔

پٕجرن: -م۔موٗل۔پٕجر < ?۔سُوٗنس منٛز انٛدرٕ کُن پھُٹرأوِتھ دِژٕ مٕرٕ ٹیب،بَنۍ۔

پٔجراوُن، پٔجرُن:- ۱۔ پٔجرا اُتھ تھوُن۔ اندرکُن پھٹرتھ ٹیب دِنۍ۔ بخے دِنۍ۔ ۲۔ ورگہ: (کانٛہہ چیز دِنہٕ خاطرٕ) آمادٕ کرُن، موٗٹراوُن۔

پٔچھ:- وُچھِو ''پوٗچھ''، لفظس تل۔

پچھن:- ن۔ موٗل۔ پچھن ح س: پکشن۔ وُڈُوِنۍ جاناوار ذاتھ یوسہٕ وَنٛدرٕ تَن سَرن ہیترٕ منٛز روزنہٕ یوان چھےٚ تہٕ یِہُنٛد شِکار چھُ کرنہٕ یوان۔

پچھن پوٗت:- لوٗکُٹ پچھن۔ پچھن بچہٕ۔

پٔدر:- وُچھِو ''پوٗد''، لفظس تل۔

پٔدر وتھ:- سو وتھ یپارٕ وہکلی یوت پکنہٕ ییہٕ۔

پرٕ^۱:- م۔ موٗل۔ پرٕ ح س: پٹھ۔ یہ چھُ لِکھ پرٕ (مہچہ پرٕ) لفظس ہتی یوت یِوان تہٕ مانے چھُس پرُن یا پرُن زانُن۔ م، لِکھ پرٕ چھسہٕ کیٚنٛہہ کنہٕ نہٕ۔

پرٕ^۲:- م۔ موٗل۔ پرٕ ح؟ س: پرگھ۔ ٹونٛگری دان۔

پرٕستان:- (ن۔ موٗل۔ پرٕستان ح ف: پرستان)۔ سو جاے یتہِ پٔری یہ روزان آسن۔ (ورگہ) سو جاے یتہِ سوٗندرتہٕ تشلیل زنانہٕ ہیترٕ روزتھ یا سمٛتھ آسن۔

پرٕش:- م۔ موٗل۔ پرٕش ح؟۔ تلواس۔ پھوٗرٕ وٕتھی وٕتھی گوٚھن۔ وانٛجہ دُبرارے گوٚھنۍ۔ (ورگہ پاٹھی)۔ خوٗشکبتھ، سیتھ، زِھرٕ تھ۔

پرٕش آسنۍ:- تلواس آسن۔ (ورگہ) خوٗشکبتھ یا سیتھ ہیترٕ آسنۍ۔

پرٕش تھٕنۍ:- تلواس تھٔن۔ (ورگہ) خوٗشبتھ کھارنۍ۔

پرٕش ووٚتھنۍ:- تلواس ووٚتھن۔ وانٛجہ دُبرارے گوٚھنۍ (ورگہ پاٹھی) خوٗشبتھ گھسنۍ۔ مُوٗر ہیوٚ ہُن۔

پٔری:- م۔ موٗل۔ پٔری ح ف: پری۔ ۱۔ خوٗش پوٗنۍ تہٕ خوٗبصورتھ ماوٕرِتہٕ ذاتھ، زبان چھہ یمن چھےٚ یکچہ آسان۔ ۲۔ (ورگہ پاٹھی) پٔری یہ ہش زنانہٕ یوسہٕ سیٚٹھاہ خوٗبصورتھ آسہٕ۔ سوٗندر زنانہٕ۔

پٔری پیکر:- پٔری اَنہار۔ ہیرٕ پچھہ یون تام پٔری ہیوٚ۔ (ماشوق) = خوٗبصورتھ، حسین۔

پٔری ذاتھ، پٔری یہ ذاتھ:- ۱۔ پٔری زاہو۔ پٔری ہٕن ہنز۔ ۲۔ خوٗشپوٗنۍ تہٕ خوٗبصورتھ۔ یُس اصل تہٕ مُبوٗنٛ شکل آسہٕ۔ سوٗندر۔

پٔری زاد:- پٔری نسلُک۔ پٔری ذاتٕ زٕنٛنٛد تہٕ ذٕتھ گوٚسوٗندر، خوٗبصورتھ۔ حسین تہٕ شکیل۔

پٔری وش:- پٔری ہیوٚ۔ حدروٗس۔ شکیل۔ سیٚٹھا خوٗبصورتھ۔

پرِیکھیا (کرٕنۍ):- م۔ موٗل۔ پرِیکھیا ح س: پریکشا۔ پرکھاوُن۔ آزمایش (کرٕنۍ)۔

پٔری محل:- زبروَن کوٚہس پٹھ اکھ پرانٛز عمارتھ۔ یتھ کوٚتر لُین تہٕ ونان چھہ۔ ویان لتہٕ اوس دارا شکوہسُنٛد کُتب خانہٕ۔

پٔری پنڈتھ:- ن۔ ک۔ پٔری پنڈتھ۔ موٗل۔ پٔری پنڈت ح س: پنٛڈِت + پنڈِتہٕ۔ سُہ یُس نہٕ تیوٗت

زانان کران آسہِ یُوت زَن تَس مُتلق ونہٕ آسہِ یِوان۔

پٔزرَن:-م۔مؤل۔پٔزرَن <س:پَد۔(کٔنٹیک) پَزر ہأوِتھ دِنٛچ کأم۔

پٔزراوُن، پٔزرُن:-پوٗز ثأبِتھ کرُن۔پَزرنوٗن کڈُن۔پوٗز کرِتھ ہاوُن۔

پٔزی:-اَتھ اَندریم لفظ بٮ۪ن تم وُچھِو ''پوٗز'' لفظس تل۔

پٔڑھی:-وُچھِو ''پوٗڑھ'' لفظس تل۔

پٔسر:-م۔مؤل۔پٔسر <س ?:پَرٛسَر۔چھَل۔چھَتھ۔ خاصکٔرتھ داتہٕ پٔترس بانہٕ بناوَن وِزِ ترٛاش ہیتھ تُجِمٕژ چھَتھ۔

پٔسرَن:-ا۔بانہٕ شکلہِ منٛز انہٕ باپتھ تتھ چھَتھ تُلنٛچ کأم یا ڈٔندرَن بیترِ ترٛاش ہِنٛچ کأم۔٢۔داتہٕ پٔترٕ توٗن بناونہٕ باپتھ یا زٕٹھراونہٕ تہٕ سیوٗد کرنہٕ خأطرِ سودَ کِنٛچ کأم۔

پٔسرُن:-ا۔بانہٕ شکلہِ منٛز اَنہٕ باپتھ تتھ ڈٔندرَن ترٛاش ہیٛنٛز تہٕ چھَتھ تُلٕنی۔٢۔توٗن بناونہٕ باپتھ یا زٕٹھراونہٕ تہٕ سیوٗد کرنہٕ خأطرِ داتہٕ پٔترٕ دٕ گٕنی۔

پٔسی:-رؤدِ شیٛنہٕ ستی بالہٕ مَلبہٕ وُستھ یُن۔

پٔسی تی:-م۔پٔسی تی <ف:پستی۔ا۔پست آسُن۔بون آسُن سَنہر۔٢۔(ورگہٕ پأٹھی) کمیٖنہٕ گی۔ذلالتھ۔ گراوٹھ۔لوٗژر۔

پٔشی:-وُچھِو ''پوٗش'' لفظس تل۔

پٔشگی:-م۔مؤل۔پٔشگی <س:پَشہٕ+ف:گی۔پوٗش آسُن۔پٔش باو۔حیوأنیتھ (ورگہٕ پأٹھی) پوٗش ہیوٗہ آسُن۔مڈٕ آسُن۔

پٔکھی:-وُچھِو ''پوٗکھ'' لفظس تل۔

پٔگر۔پگڑی:-م۔مؤل۔پگر۔<ہ:پگڑی۔ا۔دستار۔ صافہٕ۔٢۔تم دیٛار ییٚم گرٛاکس یا کرایہٕ دارس قیمتہٕ پیٖٹھی ییٚن ہینہٕ۔مٕٹھأے۔

پٔلم:-م۔مؤل۔پٔلم <؟۔تل کُن رؤدمُت تیٖلک مَل بیترِ۔

پٔلیٖٹ:-ن۔مؤل۔پٔلیٖٹ <ف:پلید۔موٗکُر۔گٔنٛد۔

پٔلیٖد:-ن۔مؤل۔پٔلیٖد۔ <ف:پلید۔ناپاکھ۔موٗکُر۔ ژھیوٗٹ۔گٔنٛد۔

پٔلی:-وُچھِو ''پوٗل ا'' لفظس تل۔

پٔلی یار، پٔلی یار:-مؤل۔پٔلی یار <س:پَر+والہٕ۔مُ گُجرأتی: پَرواٹ۔کٔنڈٕ ی دوٗچھن یا ٹرٛٔنن ہُنٛد جنٛگلہٕ (بنہٕ ہاونہٕ باپتھ)۔

پٔلو:-[مؤل۔پٔلو <ہ:پَلوا]۔بَتہٕ سازندر۔واٮ۪ن وول۔ پنٕنہٕ غرضہٕ کأنٛسہِ ہٕنٛدی گوَن گٕوَن وول۔

پٔلو گی:-بَتہٕ سازَنٛدری۔

پٔنٛز[١]:-م۔مؤل۔پٔنٛز <؟۔زَنٛڈٕن ہُنٛد جنٛگلہٕ۔زنٛڈو ستی بنوومُت ٹھوٗر (باغس بیترِ أندی أندی)۔

پٔنٛز[٢]:-م۔مؤل۔پٔنٛز <س:پَرنہَ۔ہوکھنأوِتھ مُجہٕ گو گجہٕ۔ مُلوینٛز۔

پٔنٛز ۳:- "پٔون" لفظُک جمع۔ وُچھو "پٔون" لفظس تل۔

پٔنٛز ڈٕلنۍ:- بٔنِد کمزور گژھنۍ۔ کمزوری ہنٛز۔ (وارِکہٕ پأٹھۍ) وسرُن۔ اثرٕ وسر گژھنۍ۔

پٔنٛز لد:- واٹہٕ لد۔ یتھ واٹس نِشانہٕ آسہٕ (بأنس، وٕستس بیتر)۔

پٔنٛز بتہٕ (پٔنٛز بتہٕ):- بتہٕ یُس دوکھ ژٔکن والین انگ اٗشناو بیترِ اٗن۔

پٔنٛجیر:- م۔ مؤل۔ پنجیر < و: پنجیری < س: پنچہٕ+جیرکہٕ اکہٕ قسمُک خلوٕ۔ یتھ گۄو، ماچھ، زیرٕ تہٕ سُپأری بیترٕ تراوان چھ۔ اَتھ چھ گۄژ زنان تہٕ یہ چھ لوسہٕ دِوان کھینٛز۔

پٔنٛڈی کڈُن:- نستہٕ کنۍ کڈُن۔ بے مزگی کرنۍ۔ دِق کرُن۔ پریشان کرُن۔

پٔنٛڈی نیرُن:- نستہٕ کنۍ نیرُن۔ بے مزگی گژھنۍ۔ پریشان گژھُن۔

پٔنٛڈِتھ:- ن۔ مؤل۔ پنڈت < س: پنڈتہَ۔ ۱۔ پۄرمت لیُکھمت۔ شاستر۔ زانن وول۔ ۲۔ بٹہٕ۔ کیٛشرن کاشرٕ ہنٛز کرام۔

پٔنٛڈِتھ باے:- پنٛڈی تأنۍ۔ پنٛڈِتہٕ سٕنز آشنۍ۔ بٹنۍ۔

پٔنٛڈی تِل:- غامک زاوی جار چھکُن۔

پٔنٛڈی تأز:- شاستر زانن والس بزہمنہٕ سُند کار۔ کتھا بیتر ونُن۔

پٔنٛڈی تأنۍ:- پنٛڈِتہٕ ہنٛز آشنۍ۔ پنٛڈِتھ باے۔ بٹنۍ۔

پٔنٛزہٕ ہن:- ن۔ مؤل۔ پنٛزہٕ ہن < انگ: پینزی (Pansy)۔ اٗلہٕ پوشُک ناو۔ پنٛزی پوش۔

پٔنٛزی:- "پۄنز" لفظُک جمع۔

پٔنٛزی پکلو:- ن۔ مؤل۔ پنٛزی پکلو < ک: پۄنز+س: پکلو۔ (بزلہٕ) اَنگریزی پوشاکھ۔

پٔنٛزی باکھ:- ن۔ مؤل۔ پنٛزی باکھ < ک: پۄنز+س: شاکہٕ۔ اکھ گاسہٕ زاتھ۔ یتھ ژتھر خاش کرتھ چھ آسان۔

پٔچھ:- م۔ مؤل۔ پچھ < س: پکشہٕ+پالا۔ ۱۔ پٔہٕلۍ ہنز زنانہٕ۔ پٔہٕلۍ باے۔ ۲۔ زۄزہٕ تہٕ واجنۍ۔ وُژھ دار زنانہٕ۔

پٔہر ۱:- ن۔ مؤل۔ پہر < س: پرہر۔ ف: پہر۔ ترے گنٹہٕ۔ رأژ ہنٛد تہٕ دُہک اِٹھِم حصہٕ وُچھو "پہر" تہٕ۔

پٔہر ۲:- [م۔ مؤل۔ پہر < س: پرنہ گٹھر] لوکُٹ جلیہٕ پاوُر۔ یتھ پٔتس ژھبے بیتر آسہٕ۔

پٔہرٕ چاے:- شہری چاے۔ نونہٕ چاے۔

پٔہٕلۍ:- وُچھو "پۄہوٕل" لفظس تل۔

پٔہٕلۍ گاسہٕ:- ن۔ مؤل۔ پٔہٕلۍ گاس < س: پکشہٕ پالہٕ+ گھاسہٕ۔ اَکھ گاسہٕ زاتھ یٚیچ پٔتر جۄتھر ہش آسان چھےٚ تہٕ یتھ تہرس پٹھ پھمب ہیوٚہ لوکُٹ پوش نیران چھُ۔

پٔہٕلۍ مۄنٛڈ:- م۔ مؤل۔ پٔہٕلۍ مونٛج < س: پکشہ پالہٕ+ک: مۄنٛڈ۔ اَکھ بوٗٹۍ یوسہٕ دنٛد دأدِس لگان چھےٚ۔

پٔہٕلۍ نبتھ:- سُہ بیر یُس تیٛرن نیرٕ دٔستہ نبتہٕ پوان چھُ۔

پٔہلِوان:-ن-مۆل-پٔہلِوان <س: پَشہٕ پالہٕ+
پَنیہٕ-سوجاے یتھ پۄہول تیر سۆمبران چھُ۔

پٔہاڑی، پٔہاڑی (پٔہاڑی): -م-مۆل-پٔہاڑی-<ہ:
پہاڑی-۱-پَہاڑَن ہُند-یتہٕ پہاڑٕ پہاڑ
آسَن-مِہٕ چھُ پٔہاڑی علاقہٕ-پہاڑوٕلتھ جاے۔
۲-یہِ پَہاڑَومنٛز نیر، بوو، کھسہِ-پہاڑُک-مِ،
پٔہاڑی جاے۔

پٔہی پَن:-پۄہَس منٛز پٔتھرِس پٮ۪ٹھ سَمیٛومُت سہٕ سبٹھا
پَن یُس گلوٮ۪ پٮ۪ٹھہٕ پیوٚمُت چھُ آسان-(وَرگہٕ
پٲٹھی) اَمبار-ڈیر۔

پٔہراتھ:-م-مۆل-پہرات-<ہ: پَرات-تکار شکلہِ
اکھ بۄڈ تہٕ کھۄل سَر تلہِ بانہٕ۔

پٔہلا:-ن-مۆل-پٔہلا<ہ: پہلا< پڑاکرت: پَڈھ اِلو-
(ل-م)-گوڈنیُک-رِتُک گوڈنیُک تارٟخ۔

پٔہیہٕ:-وُچھِو "پیہٕ"۔

پٲ

پٲپِ:-وُچھِو "پیپ" مانے۲۔

پٲتو:-م/ن-مۆل-پٲتو-<ف: پاتابہ-اکہِ قسمُچ مُنلی
پٹ یوسہٕ زنگن وَلان چھِ، کانٛہہ کانٛہہ چھےٚ
ستٕرو تہٕ آسان۔

پٲتوِ کھور:-أکِس زنگہِ ہُند پٲتوِ وار۔

پٲتوِ ہۆر:-دون زنگن ہنٛز پٲتو۔

پٲترٕ[1]:-ن-مۆل-پاتر <س: پاتر-بانہٕ-کھنہٕ بانہٕ
چنہٕ بانہٕ۔

پٲترس تھوٗن:-(وَرگہٕ) لبکہٕ تھو کہٕ کڈنہٕ-مِ، دٕہ
دٕہ ہَنہٕ تھوٗنس پٲترس۔

پٲترس شیرُن:-بتہٕ شیرُن۔

پٲترٕ ژال:-ہوَن بیترِ کٕرِتھ یہِ باقی روزِ-ہوتہٕ
شیشہٕ۔

پٲترٕ ملوَن:-مَہراِ تہٕ مَہرنہٕ ہُند اکِسے تھالس کھیوٚن۔

پٲترٕ[2]:-م-مۆل-پٲترٕ <س: پرٕستر-زٕہٹھ تہٕ سۆترٕ کنٛی
یوسہٕ فرشَس بیترِ لگان چھےٚ۔

پٲتھر:-ن-مۆل-پٲتھر <س: پاتر-۱-ناٹک-ناٹکُک
کانٛہہ حِصہٕ-۲-وِہہ-رَنگ (کرٕنی)-نکھرٕ-
تماشہٕ-ناٹکھ لاگن وول-وِہہ دارَن وول-
رَنگ کرن وول (ناٹکس منٛز)-۴-سامانہٕ
سامگرٕ یہہ-مِ، ہُری پٲتھر-۵-اکی چالہِ
ہِندی سبٹھا زٕنی یا زَنہٕ آسنہٕ-مِ، موٗنڈٕ پٲتھر،
مَرٕ پٲتھر۔

پٲتھر کرٕنی:-۱-ناٹکھ کرٕنی-تماشہٕ لاگنی-۲-وِہہ
کرٕنی-وَرکرٕنی-مکٕر کرٕنی-واس رَنگ کرٕنی۔

پٲتھر کرناوُن:-۱-ناٹک کرناوُن-تماشہٕ کرناوُن
مکٕر کرناوُن-۲-وِہہ کرناوُن۔

پٲتھر لگُن:-۱-ناٹک لگُن-تماشہٕ ہاونہٕ یُن-۲-تماشس
منٛزلۆکہٕ ارساتھ سَمُن-تماشہٕ وُچھن وٲلی سَمنی یا

کُنہِ موموٗلی کتھہِ بیترِ پیٹھ لوٗکہٕ لوٗکے سٟمنی۔

پأتھر واہرُن (وَہراوُن):۔لوٗکن ژھٕلراونہٕ باپتھ کُنہِ موموٗلی کتھہِ یاچیٖزٕچ شوٚہرَتھ کرٕنی۔ دوکھہٕ دِنہٕ باپتھ بوٚڈزال واہرُن۔

پأٹی:۔ن/م۔موٗل۔پأٹی < س:پاٹھی < پاٹھن۔(ہزلہٕ یُس صِرف ہاوِ باوِ خأطرٕ پاٹھ آسہِ پران۔ (اَپزُے) دَرماتماہُس رَٹن وول۔

پأڈ:۔[م۔موٗل۔پأڈ < س: ؟پَشٹھو۔مُ،ک(پوٚگلی) پاٹھ=ژھاوجہِ موٚنگُر]۔بِد۔یہِ لفظ چھُنہٕ ژھوٚرُے استیمال سپدان،یہِ چھُ کیٚنژَن محاوَرن ہٕتی یِوان۔

پأڈ مَرٕنی:۔بِدمرٕنی۔پنُن مطلب نیرُن(یِتھہٕ تِتھہٕ)۔

پأڈ مارٕنی:۔پٕنٕنی زَڈ کَڈِتھ ژلُن۔دوٚیمہِ سُنٛد مال گِلوٗن۔بیٚیہٕ سنٛز کأم بِگاڑِتھ ژھیپھ ہینٛی۔

پأٹھِن،پأٹھی:۔موٗل۔پأٹھِن < س:پرٛ دِشٹھ۔طرٟیقہٕ چالہِ۔حِسابہٕ۔مِ،یہِ چھُ مالی ہٕندی پأٹھی دَستار گنٛڈان۔

پأج:۔م۔موٗل۔پاج < ؟۔شُہ سیرٟ یُن اَکھ میٖژ(پونٛی تیٖل تَرل چیٖز بیترِ میٖنَنٛگ)۔

پاجہِ نأر:۔شُہ سیرٟ یُن میٖژ بانہٕ۔

پأجامہٕ:۔ن۔موٗل۔پأجام۔ < ف:پاجامہ۔یزار۔زَنٛگن لاگنُک پلو۔پاجہِ وور۔

پأجامہٕ ڈوٗر:۔یَزاربَنٛد۔یَزار ڈوٗر،ڈوٗر۔

پأجامہٕ گیٚگر:۔پأجامُک گیرٕ۔

پأدَل (پأدِلی):۔وُچھِو "پیَدَل"۔

پأداوار:۔ن۔موٗل۔پأداوار۔ < ف:پیداوار۔ووٚپد۔فٔصل۔

پأدِسَپدُن،پأدِ سپٕنُن:۔ا۔زیٚون۔ووٚپدُن۔بنُن۔ ۲۔نوٚن نیرُن۔پرٛٲکھٹُن۔

پأدِ کرُن:۔ووٚپداوُن۔بناوُن۔نوٚن کڈُن۔نوٚموٗدار کرُن۔بوٗد کرُن۔

پأدِ گژھُن:۔ا۔زیٚون۔ووٚپدُن۔نوٚن نیرُن۔نظرِ گژھُن۔نوٚموٗدار گژھُن۔۲۔(وَرگہٕ پأٹھی) ہنگہٕ منگہٕ بُتھِ پیٚون۔۳۔روٚپے پأنٛسہٕ بنُن یا اَتھَس منٛز یُن۔

پأدأیِش:۔م۔موٗل۔پأدأیِش < ف:پیدائش۔ووٚپد۔یہِ کیٚنژھاوٕ جوٗدَس منٛز چھُ۔سأرِے زِوٕ ذاتھ۔

پأڈر:۔م۔موٗل۔پأڈر < س:پٹہٕ+ک:اِر۔سوپُٹ یَتھ پیٹھ ژوٚچہِ بیترِ تھُران چھِ۔اَتھ چھِ تختہٕ تہٕ وَنان۔

پأر:۔ن۔موٗل۔پار < س:پَدَ+ے+ر(پلیٹس)۔مُ، ہ:پیر۔سُوٗن مِشینہٕ ہُنٛد سُہ حِصہٕ یُس کپرس سِلایہِ وِزِ چأرِتھ چھُ تھَوان،ہٕژن چھےٚ اَمی منٛزی کھسان وسان۔

پأرَم:۔وُچھِو "پأرِم"۔

پأرَو،پأرَوکار:۔ن/م۔موٗل۔پأرو < ف:پیرو،پیروکار۔چیلہٕ۔مُرید۔ژاٹھ۔کُنہِ اوٗصوٗلَس یا دیٖنَس

پٕہلِوان:-ن-مؤل-پٕہلِوان <س:پَشۂ پالہٕ+
پَنیہٕ-سو جاے یتہِ پۆہول تیر سۆمبران چھُ-

پٕہاڑی، پٕہاڑی (پٕہاڑی):-م-مؤل-پٕہاڑی-<ہ:
پہاڑی-۱-پَہاڑَن ہُنٛد-ییتہِ پہاڑے پَہاڑ
آسَن-م یہِ چھُ پٕہاڑی علاقہٕ-پَہاڑوٕلتھ جاے-
۲-یہِ پَہاڑُومنٛز نیر،بوو،کھسہِ-پہاڑُک-م،
پٕہاڑی جاے-

پٕہی پَن:-پۆہَس منٛز پٔتھرِس پٮ۪ٹھ سَموٗمُت سہ سبٹھا
پَن یُس گُلو پٮ۪ٹھہٕ پیوٗمُت چھُ آسان-(وَرگہٕ
پأٹھی) اَمبار-ڈیر-

پٕہراتھ:-م-مؤل-پہرات-<ہ:پَرات-تگارِ شکلہِ
اکھ بۆڈ تہٕ کھۆل سَرتلہِ بانہٕ-

پٕہلا:-ن-مؤل-پٕہلا<ہ:پہلا<پرٛاکرت:پَڈھ اِلو-
(ل-م)-گوڈنیُک-رِتھُک گوڈنیُک تأریخ-

پٕہیہٕ:-وُچھِو ''پیہٕ''-

پأ

پأپِ:-وُچھِو ''پیپ'' مانے۲-

پأتو:-م/ن-مؤل-پأتو-<ف:پاتابہ-اکِہ قسمٕچ مُنٛلی
پٹ یوسہٕ زنگن وَلان چھِ،کانٛہہ کانٛہہ چھےٚ
ستٕرو تہٕ آسان-

پأتوِ کھور:-أکِس زنگہِ ہُنٛد پأتو وار-

پأتوِ ہوٗر:-دون زنگن ہنٛز پأتو-

پأترٕ[1]:-ن-مؤل-پاتر <س:پاتٔر-بانہٕ-کھنہٕ بانہٕ
چنہٕ بانہٕ-

پأترس تھوٗن:-(وَرگہٕ)لکہٕ تھوکہٕ کڈنہٕ-م،دٔہ
دٔہ ہَنہٕ تھوٗنس پأترس-

پأترس شیرُن:-بتہٕ شیرُن-

پأترٕژال:-ہوَن بیترِ کرِتھ یہِ باقےٚ روزِ-ہوتہٕ
شیٖشہٕ-

پأترٕ ملوَن:-مٔہر اِتہٕ مٔہرنہٕ ہُنٛد أکِسے تھالس کھیوٚن-

پأترٕ[2]:-م-مؤل-پأترٕ <س:پرٛستر-زٔمٕٹھ تہٕ سۆترٕ گنٛز
یوسہٕ فرشَس بیترِ لگان چھےٚ-

پأتھر:-ن-مؤل-پأتھر <س:پاتٔر-۱-ناٹک-ناٹکُک
کانٛہہ حِصہٕ-۲-وِہہ-رَنٛگ (کرٕنی)-نکھرٕ-
تماشہٕ-ناٹکھ لاگن وول-وِہہ دارَن وول-
رَنٛگ کرن وول (ناٹکس منٛز)-۴-سامانہٕ
سامگرٟیہٕ-م، ہُری پأتھر-۵-أکی چالہٕ
ہنٛدی سبٹھا ژٔنی یا زنہٕ آسنہٕ-م،موٗنٛڈٕ پأتھر،
مرٕژ پأتھر-

پأتھر کرٕنی:-۱-ناٹکھ کرٕنی-تماشہٕ لاگٕنی-۲-وِہہ
کرٕنی-وَرکرٕنی-مکٔر کرٕنی-واس رَنٛگ کرٕنی-

پأتھر کرناوُن:-۱-ناٹک کرناوُن-تماشہٕ کرناوُن
مکٔر کرناوُن-۲-وِہہ کرناوُن-

پأتھر لگُن:-۱-ناٹک لگُن-تماشہٕ ہاونہٕ یُن-۲-تماشس
منٛز لۆکہٕ اَرساتھ سَمُن-تماشہٕ وُچھن وٲلی سَمنی یا

کُنہِ مومؤلی کتھہِ بیترِ پیٹھ لؤکہ لؤکے سَمنۍ۔

پٲتھر واہرُن (وَہراوُن):۔لؤکن ژھٔلراونہٕ باپتھ کُنہِ مومؤلی کتھہِ یا چیزٕچ شوٗہرتھ کرٕنۍ۔ دوکھہِ دِنہٕ باپتھ بۆڈ زال واہرُن۔

پٲٹی:۔ن/م۔مؤل۔پٲٹؠ >س: پاٹھی > پاٹھن۔(ہزلہٕ) یُس صِرف ہاوٕ باوٕ خاطرٕ پاٹھ آسہٕ پران۔ (اَپزُرے) دَرماتماہ نُس رَتُن وول۔

پٲڑ:۔[م۔مؤل۔پٲڑ >س: ؟ پشتھو۔م،ک (پوگلی) پاٹھ=ژھاوجہِ مونگر]۔بد۔یہِ لفظ چھُنہٕ ژھوٗرُے استیمال سپدان، یہِ چھُ کینژن محاورَن ستۍ یوان۔

پٲڑ مَرٕنۍ:۔بدمرٕنۍ۔پٔنُن مطلب نیرُن (تِتھِ تِتھہٕ)۔

پٲڑ مارٕنۍ:۔پٔنۍ زَڑ کڈِتھ ژلُن۔دوٚیمہِ سُند مال گلوُن۔ییٚ سٕنزٕ کأم بگاڑِتھ ژھپتھ ہیٚنۍ۔

پٲٹھن، پٲٹھی:۔مؤل۔پٲٹھن>س: پڑ دِشٹھ۔طریقہ چالہِ۔حسابہٕ۔م۔یہِ چھُ مالۍ سٕندۍ پٲٹھی دَستار گنڈان۔

پٲج:۔م۔مؤل۔پاج<؟۔شہ سپریُن اَکھ میژ (پونۍ تیل تَرل چیز بیترِ مینٹک)۔

پاجہِ نٲر:۔شہ سپریُن میژ بانہٕ۔

پٲجامہٕ:۔ن۔مؤل۔پٲجام۔ ف: پاجامہ۔یَزار۔ زَنگن لاگنک پلو۔پاجہِ وور۔

پٲجامہٕ ڈوٗر:۔یَزاربَند۔یَزار ڈوٗر، ڈوٗر۔

پٲجامہٕ گنگر:۔پٲجامُک گیر۔

پٲدَل (پٲدٕلی):۔وُچھو "پیدَل"۔

پٲداوار:۔ن۔مؤل۔پٲداوار۔ ف: پیداوار۔ووپَد۔ فَصل۔

پٲدٕسپدُن، پٲدٕ سپٔنُن:۔۱۔زیوٗن۔ووپدُن۔بٔنُن۔ ۲۔نوٗن نیرُن۔پٕژ کھٹُن۔

پٲدٕ کرُن:۔ووپداوُن۔بناوُن۔نوٗن کڈُن۔ نوٗمؤ دار کرُن۔بۆڈ کرُن۔

پٲدٕ گرٛشُن:۔۱۔زیوٗن۔ووپدُن۔نوٗن نیرُن۔ نظرٕ گرشُن۔نوٗمؤ دار گرشُن۔۲۔(وَرگہِ پٲٹھی) ہنگہِ منگہِ بُتھہِ پیوٗن۔۳۔روپے پٲنسہٕ بٔنُن یا اَتھس منزٕ یُن۔

پٲدٲیش:۔م۔مؤل۔پٲدٲیش ف: پیدایش۔ووپَد۔ یہِ کینژہ هاوۆ ہۆ دَس منز چھُ۔ساأرے زٕو ذاتھ۔

پٲڈٕر:۔م۔مؤل۔پٲڈر>س: پٹہٕ+ک: اِر۔سوپٹ یتھ پیٹھ ژوچہِ بیترٕ تھران چھِ۔اَتھ چھِ تختہٕ تہٕ وَنان۔

پٲر:۔ن۔مؤل۔پار>س: پَدٕ+ے+ر (پلیٹس)۔م، ہ: پیر۔سوٗن مِشینہٕ ہُندُس حِصہٕ یُس کپرس سِلایہِ وِزِ چأرِتھ چھُ تھوان، یَمِہ سٕنز چھے اَمی منزٕ کھسان وسان۔

پٲرَم:۔وُچھو "پٲرُم"۔

پٲرو، پٲروکار:۔ن/م۔مؤل۔پٲرو ف: پیرو، پیروکار۔ چیلہِ۔مُرید۔ژاٹھ۔کُنہِ اوٗصولس یا دینس

دَرمَس پتہٕ پتہٕ پکَن وول۔

پأرٕ :-ن۔مؤل۔پأر>پڑاکرِت:پیر>س:دڑ۔بَیہِ۔ خوف۔بیم۔اَہر۔

پأرٕ بہُن :-نٔہیب گژھُن۔

پأرٕ پیوٚن :-اَہر پیوٚن۔بیم پیوٚن۔ترٛٔہرُن۔ تراس کھیوٚن۔

(کوٗٹھبن) پأرٕ پیوٚن :-اَہر پیوٚن۔بیم پیوٚن۔ ترٛٔہرُن۔تراس کھیوٚن۔

پأرٕم :-ن۔مؤل۔پأرٕم>؟۔تلہٕ وأنی کنٛزٕس ژٕکس تل بنأوِتھ ووٚھج ہش یتھ منٛز تیل کڈنہٕ باپتھ مُہل آسان چھُ۔

پأرُن :-سؤل۔پأر>پڑاکرِت:پرَہے۔س:پرِدھانَہ۔ پان سجاوُن۔شیرُن۔سنٛگار کرُن۔گہنہٕ پاتھ لاگُن۔

پأراوُن :-سجاوُن۔شیرُن۔سِنٛگار کرُن۔

پأری¹ :-م۔مؤل۔پار >س:پرٛوَر۔شالہِ گوپھ۔ پوژھلأوی گوپھ۔سو گوپھ یتھ منٛز تتھی ہوی جانور روزَن۔

پأری² :-سؤل۔پأری>س:؟پرتہٕ یاپرِ۔ؤندِتھ۔بلایہِ۔ چھیٚپہِ وُچھو پور لفظس تل "پأری" لفظ تہٕ۔

پأری زان :-م۔مؤل۔پأری زان>س:پرِجنیانہ۔ ۱۔وأقفیتھ۔زان پچھان۔۲۔پرٕزناوٕنک طاقتھ (بمارس بیتر)۔۳۔ہوش۔۴۔گیان۔ عٔلم۔

۵۔(وَرگہٕ پأٹھی) لحاظہٕ۔مِ، پأری زان تہٕ روٗزِس نہٕ أچھن منٛز۔

پأری زان آسٕنی :-۱۔وأقفیتھ آسٕنی۔زان پچھان آسٕنی۔۲۔پرٕزناوٕنک طاقتھ آسُن۔مِ،بمار چھُ یوٚت پتھ زِ پأری زان تہٕ چھُس نہٕ۔ ۳۔لحاظ آسُن۔۴۔عٔلم آسُن۔کینٛہہ کرنٕچ وَتھ خبر آسٕنی۔

پأری زان ڈٲلٕنی :-۱۔(سخ بمار آسنہٕ کِنی) پرٕزناوٕنک طاقتھ نہٕ روزُن۔۲۔ژھوکھ تہٕ کِبر آسنہٕ کِنی کانٛہہ نہٕ دَرخیال اُنُن۔

پأری زان کرٕنی :-زان پچھان کرٕنی۔وأقفیتھ حاصِل کرٕنی۔زان کرٕنی۔

پأری زان گژھٕنی :-زان پچھان گژھٕنی۔وأقفیتھ گژھٕنی۔کینٛہہ کرنٕچ وَتھ ہیچھٕنی۔کینٛہہ کرُن تگُن۔کینٛہہ پرٕزنأوِتھ ہکُن۔

پأریٛم :-ن۔مؤل۔پأرِم>س:پارمہَ۔مُ،پالی،پارِمہَ۔ ۱۔کٔشیرٕ نبر کُنہِ جایہِ ہُنٛد۔۲۔کأشرِ وَرأے کانٛہہ دیٖسی زبان۔

پأرِم اَل :-ڈٲلام اَل۔

پأرِم ہَنٛد :-ہَنٛدِ ہُنٛد اَکھ قسم۔

پأریم مُتھ :-کرٕہنہٕ مُتھیٖک اَکھ قسم۔

پأروی (کرٕنی) :-م۔مؤل۔پأروی>ف:پیروی۔ کأنٛسہِ ہنٛز کتھِ پتھ پکُن۔کُنہِ مالس پتہٕ روٗزِتھ

اَنٛد واتناوُن ۔مِ ،مُقدِمَس پأروی کرٕنی ۔

پأز:-ن ۔مۄل ۔پأز ۔<ف:باز<ع:باز۔اکھ شِکأری جاناوار۔

پأزار:-ن ۔مۄل ۔پأزار <ف: پیزار۔اکہِ قِسمُک دالُو دیٚسی کھوربانہٕ۔

پأزارس وَنٛدُن:-(کأنٛسہِ ہُنٛد) پَرواے نہٕ کرُن۔ مَنساوُن ۔اوٗری ترٛ اوُن۔

پأزار آپرُن:-(ل۔م) کأنٛسہِ أسَس منٛز کھوربانہٕ کھورتھوُن ۔تہِ دٔپتھ گوکأنٛسہِ ترٛٹھ دِوٗتھ وائلنی زِ کتھ کرنس روزِ بس نہٕ وار۔

پأزار بُتھ:-پأزارن لایق شوٗنٛڈ ۔سُہ یُس پأزار کھینہٕ وَرأے سیٚدِ نہٕ۔

پأزار پِٹی کرٕنی:-(ل۔م) پأزار پاربناوٕنی۔ ا۔پأزار کأری کرٕنی ۔پأزار دِنی ۔پأزارہٕ ستی لایُن ۔۲۔ (ورگہٕ) سَخ أڈزأڈ کرٕنی ۔کڈنہِ پُسرٕ نہِ۔سَخ بےٚ أری کرٕنی ۔دِوٗتھ وائلنی۔

پأزار پھرِتھ:-پڑون پأزار یَتھ لٹ آسہِ ژھینٛژ۔

پأزار دِنی:-پأزارہٕ ستی لایُن ۔پأزار کأری کرٕنی ۔ (ورگہٕ پأٹھی) أڈزأڈ کرٕنی ۔بےٚ أری کرٕنی تہِ دِوٗتھ بیترٕ وائلنی۔

پأزار وبل ،دبلہٕ ،ژٹ ،شکھر ،کھپٹ ،کھلہٕ:-پڑون ژھیوٗ نمت پأزار۔

پأزار کأری کرٕنی:-پأزار دِنی ۔أڈزأڈ کرٕنی ۔

دِوٗتھ وائلنی ۔بےٚ أری کرٕنی ۔

پأزار وائلنی:-(ل۔م) پأزارہٕ ستی ژٕنجہِ دِنہٕ۔ (ورگہٕ پأٹھی) بےٚ وأری کرٕنی ۔دِوٗتھ وائلنی ۔

پأژھی:-وُچھو"پوٗژھ"لفظس تل۔

پأسَرن:- [م۔مۄل ۔پأسَر]۔أڈزأڈ ۔بےٚ أری ۔مَلامَتھ ۔

پأسرُن:-أڈزأڈ کرٕنی ۔بےٚ أری کرٕنی ۔بیٚدوق کرٕنی ۔مَلامَتھ کرٕنی ۔

پأش:-پایک ۔کھادٕ ہُنٛد ۔ہیلہِ ہُنٛد ۔مِ ،پأش ناو۔

پأش سأر:-لاگو لاگو پاہ کھاہَس بیترٕ منٛز واتناوٕنی ۔ یہِ کأم چھےٚ سوٗنتہِ کالہِ گانو منٛز گہہ کڈتھ کرنہٕ یوان۔

پأش ناو:-سوناو یَتھ اَنٛد رپاہ پیہِ ترٛ اونہٕ۔

پأش واتل:-پاہ سارَن وول ۔یُس پاہ نوان آسہِ ۔

پأش پأش کرُن:-شابَش شابَش کرُن ۔تھوٗپ تھوٗپ دیُٛن ۔ووٹہِ اُنُن ۔زیرٕ زیرٕ دِنی ۔

پأشرُن:-م۔مۄل ۔پأشرٕ < ؟۔پأش پأش کرُن۔ تھوٗپ تھوٗپ دیُٛن ۔شابَش شابَش کرُن۔

پأش کون:-ووٕ وٕری وانٛج سولٕو ریاکج یَتھ ستی یینٛی گنٛڈتھ تھوان چھِ۔

پأشنے:-سۄل ۔پأشنے <س:پُشنَّ) مَدَتھ ۔پکرٕنٛج سادٕنٛج کأم۔

پأشنے کرٕنی:-مَدَتھ کرُن ۔سادُن ۔پکرُن۔

پأشنہٕ:- [ن۔ مؤل۔ پأشن <ف: ?پاشنہَ] دَجہِ ہُنٛد بنوومُت پأزارہیؤہ یُس موزَس پیٹھ چھِ لاگان۔

پأغمبر:- ن۔ مؤل۔ پأغمبر <ف: پیغمبر۔ (ل۔م) پأغام واتناوَن وول۔ شیٚچھ خبر أنن وول تہٕ دُپتھ گو خودایہِ سُند پأغام لۆکن تام واتناوَن وول۔ رسول۔ نبی۔

پأغمبرٕ ی:- پأغمبرٕ سنٛز کأم۔ پأغام واتناونٛچ کأم۔ خاصکٔرتھ خودایہِ سُند پأغام لۆکن تام واتناوٕنٛچ کأم۔ پأغمبر آسُن۔ نبُوَت۔ رِسالت۔

پأغام:- ن۔ مؤل۔ پأغام <ف: پیغام۔ شیٚچھ۔ شیٚچھ خبر۔

پأکرِ، پیکرِ:- [م۔ مؤل۔ پأکر <س: پادَ کٹکہَ] ۔ بیڑِ زولانہٕ۔

پأکرِ گرٕھنہٕ، پیکرِ گرٕھنہٕ:- بیڑِ پینہِ۔ ۲۔ گرٕ جنٛجألس پھسُن۔ گرُک بار پیوٚن۔ کُنہِ تِہُنٛدس مالس منٛز ہیٚنہٕ یُن بیٚیتہٕ نہٕ نٔرِزنگہٕ موکلن۔

پأکار، پَے کار:- مؤل۔ پأکار۔ <ف: پیکار۔ جنگ۔ لڑأے۔

پأکأری:- ژھرکلس پیٹھ ہیتھ وَتہِ وَتہِ ژوچہِ تہٕ مونٛجہِ گوٗلی بیترٕ کِنٛن وول۔

پأکیز۔ مؤل۔ پأکیز <ف: پاکیزہ۔ صاف۔ پاکھ۔ شرٕ ۆژ۔

پأکیزٕ گی:- صَفأیی۔ پاکھ آسُن۔ پوٚتٕر آسُن۔

پأل[1]:- ن۔ مؤل۔ پأل <س: پاکلہ۔ پاکھ۔ ژوکہِ پاکھ۔

پأل گرٕھُن:- ژوکہِ پاکھ گرٕھُن۔ تھوٚد ووتھُن

لایق نہٕ روزُن۔ أکیٚسے جایہِ کرٕ ینٛجُل گرٕھُن۔

پأل[2]:- بٔڈ کھأنی۔

پألِش:- وُچھِو "پالِش"۔

پأنہٕ، پونہٕ:- م۔ مؤ۔ پأن <س: پَدَ + وڑنہَ (ٹرٕنٛز) ۔ اَتھن کھورَن گأمٕژ پھرٕ اٹہٕ۔

پأنہٕ، پونہٕ گرٕھنہٕ:- اَتھن کھورَن پھرٕ اٹہٕ گرٕھنہٕ۔ اَتھہِ کھور پھٔٹنٛی۔

پأنی[1] (پونی):- لُٹھی یَج لُٹھی کھیلہِ منٛز گرٕنٛد کٔرتھ پانٛس مونٛڈٕ (وأری) ہُراوُن۔

پأنی[2]:- اَتھ اَندرِیم لفظ چھِ تم وُچھِو "پانہٕ" لفظس تل۔

پأنتھن ۱، پأنتھن:- ن۔ مؤل <س: پنٛتھانہَ۔ م، پالی: پنٛتھن۔ رِگ ویدِک: پنٛتھانہَ۔ ژند: پنٛتھن۔ وَتہٕ پرٕ اہ۔

پأنتھن گرٕھُن:- وَتہٕ پرٕ اہ گرٕھُن۔ تِھچھ گرٕھنی۔

پأنتھن[2]:- ن، مول۔ پأنتھن <س: پنٛتھانہَ۔ ۱۔ کرٕ ۆٹھ سَفر۔ دوٗریُک سَفر۔ ۲۔ گرِ پیٹھ سبٹھا دوٗر پَر مُلکس روزن جاے (گزریَسن) مِ۔ کوٗل کور گرٕھکھ پنٛتھأنی (نُندرِیوٚش)

پأنٛچ:- ن۔ مؤل: پأنٛچ <ہ: پنٛچ۔ <س: پنٛچہَ۔ (ہزلہِ رکنی۔) زیٹھ۔ زِچھرَس منٛز دٔخل دِنہٕ وول۔

پأنزراوُن:- ویرِ ماوَن ہٕندی ٹرٕن تھلنی تہٕ باچھِ کرنہٕ۔

پأنزرُن:- ن۔ مؤل۔ پأنزر <ف: پنجہ۔ س: پنٛچہ۔ زول دِتھ تِتھل گنٛز راوٕنی، منٛز منٛز کڈتھ ترٕ اونی۔

پأنژ :-وُچھو ''پانژھ''۔

پأنژم :-م۔مؤل۔پأنژم۔<س: پنچمی۔پنژیُم دۄہ (زۄنہِ پچھک اُسۍ تن یا گٹہِ پچھک۔)

پأنژبۄتھ :-[<س: پنچہ بھؤتہ] پانژھ عناصِر۔ پانژھ توتھ۔

پأنژتائی جی :- <س: پنچہ چتوارِم شست۔ژتجی تہِ پانژھ۔

پأنژترہ :-<س: پنچہ ترِم شت۔ترِہ تہِ پانژھ۔

پأنژسَتتھ :-<پنچہ سپتہ۔سَتتھ تہِ پانژھ۔

پأنژشیتھ :-<س: پنچاشیتہ۔شیتھ تہِ پانژھ۔

پأنژنمتھ :-<س: پنچہ نوتہ۔نمتھ تہِ پانژھ۔

پأنژوُنراہ :-<س: پنچہ پنچاشت۔پنژراہ تہِ پانژھ۔

پأنژوے (پأنژ وے) :- <س: پنچے وَ۔ پانژن ہندی پانژھ۔پۄرِ پانژھ۔پانژن نہ کم نہ زیادٕ۔ برابر پانژھ۔

پأنژہاٹھ :-<س: پنچہ ششٹِ پانژہِ پیٹھی شیٹھ۔

پأنسہِ، پۄنسہِ :-<ن: مؤل۔پأنس <ہ: پیسہ۔ اُردؤ: پیسہ۔ا۔اَکھ سِکہٕ۔روپیہ ہُندٕ ہتیُم حِصہٕ۔پرٛانہِ حِسابہِ روپیہ ہُندٕ ژُہاٹھُیُم حِصہٕ۔(۲) ورگہ پاٹھی گوَ دیار۔نقدٕ سَرمایہ۔م۔تَس چھا کم پأنسہِ۔

پأنسہِ پۄژھوٗ :-<پأنسہِ ٹۄنک۔کم زیادٕ دیار۔

پأنسہِ پھیر :-پأنسہِ اور یور ترُن۔۲۔پأنسہِ واد نفع۔موموٗلی لاب۔پأنسہِ وأنسہِ۔پأنسہِ رنگی۔

پأنشہِ (پۄنشہِ۔) :-مؤل۔پأنش <س: پنچہ شہہ۔ پانژہمرٕ۔ہمے پانژھ ہی۔لگ بگ پانژھ۔

پأنکھ[1] :-م۔مؤل۔پأنک <س: پنکہ۔(۱) رَبہ چھل، نمب ہمَل بیترِ۔(۲) دلدل۔(دوتل) ڈینب (للہِ واکھ)

پأنکھ[2] :-گری مُچھ۔

پأوی :-وُچھو ''پۄو[1]'' لفظس تل

پأوی پأوی وُنُن :-پھری پھری وَنُن۔بیِہ تہِ بیِہ وَنُن۔وَنہِ نس منز تکرار کرن۔تأکید۔کرن۔

پأیِل :-م۔مؤل۔پأیِل <س: پاد+لہ۔(۱) پأوی ہیر۔ووتھ ہیر۔موٕ ہیر۔(۲) مکانس اِر وَر اَکھ لکڑتان۔(۳) دانٛد واینہِ باپتھ زمیندارن پانہٕ وأنی بأج بٹھ۔

پأیین :-مؤل۔پأیین <ف: پائین۔بۄنیُم۔بۄنی مہِ طرفک۔م۔بالا۔مِ،سوتھۄ پأیین۔سولناپأیین۔

پِ

پِپل[1] :-پپل کُل۔ن۔مؤل۔پپل <س: پپلہ + ک: کُل، ہ: پپل اَکھ کُلہِ ذاتھ۔

پِپل[2] :-ن۔مؤل۔پپل <س: پپّل۔مرٕژ وانگن۔خاصکرِتھ اَکھ بنج مرٕژ وانگن ذاتھ یوس سبٹھا ٹیٹھ آسان چھےٚ۔

پِچ :-م۔مؤل۔پچ <س: پپّلی۔(۱) مرژ وانگُن۔

خاصکر تھز یوُٹھ مر ژوانگن (۲) اَکہ دوہک ناو۔

پِنز :- وُچھو "پینز"۔

پِر، چھِپر :- م۔ مؤل۔ پِر < آوازِ پیٹھ۔ پر پر۔ پرَاتھ پرَاتھ۔ وَن وَن۔

پِر (چھپر) گنڈنی۔ پر پر گرُن۔ پژ اتھ پژاتھ گرُن۔ پیتے لگن۔ تھپے نہ ٹکنی۔

پِتاماه، پِتاماه :- ن۔ مؤل۔ پِتاماه < س: پِتامہہ۔ بُڈی بب۔

پِتاوُل :- ن۔ مؤل۔ پِتاوَل < ؟۔ ووزجہ ٹچہ کرِتھ اکہ قسمچ کنز۔

پِتہٕ :- ن۔ مؤل: پت < س: پترَ۔ نکہ۔ لوگٹ۔ پیٔوشت (شر بیتر)

پِتہٕ پھوٗل :- لوگٹ لاچھ پھوٗل یتھ شری اذنگجہ ٹینڈ بوستی گندان چھہ۔ (۲) لوگٹ اَستھے یس بُڈی سِندی ہوی کوڈ راسن۔ یہ چھہ ہزلہ پاٹھی وَنان۔ ردولہ شر۔

پِتر :- ن۔ مؤل۔ پتر < س: پترِیہ (ویدک)۔ (ل۔م) پیٔتر سُند۔ اَکی کولہ منز ماٗلی سِنز لنڈتر اُتھ بیٚیہ گنہ لنجہ ہُند۔ اَکی خاندانہ منز پٔنی یا ماٗلی سِنز شاخ تر اُتھ بیٚیہ گنہ شاخک یا لنجہ ہُند کانہہ زوٗن یا زٔنی۔ مثلن بوے، بیٚنہ، باوز، دیارز، زامہٕ ز۔ دیارتھر۔ (ورگہ) حسدی، تہٕ کیاز دیان چھہ پترس چھُ پترِی سُند ازروٗن آسان۔

پِترِ بوٗد :- پترتھ۔ پترِ باپار۔ پترن ہنز ہش ہر ہرتہٕ مامہ ووٗتر۔ (ورگہ) شُترتھ۔ دُشمنن ہُند ہیٔوہ ورتاو۔

پِترِ حسد :- پترِ ضد۔ پترِ واٗر۔ پترن ہُند یا پترن ہُند ہیٔوہ شُترت۔

پِترِ رِش :- (۱) پترن ہِنز پانہٕ واٗنی اَکھ اَکی سِنز دٕ ے تہٕ نفرتھ۔ (۲) پترن ہنز ہش دِ ے۔

پِترِ کُٹھ :- (ل۔م) پترن ہُند نچو۔ (ورگہ پاٹھی) پٔتن اَستھ پامہٕ دِنہٕ وول یا شُترت گرن وول۔

پِترِ وہوتھ :- پترن ہِنز پامہٕ تہٕ زری کہ۔

پِترُتھ :- پترِ تون۔ پترِ باپار۔ پترن ہُند ہیٔوہ واٗر۔

پِتر ینہ :- پترن ہنز زنانہٕ، یمہ چھےٚ یژ پاٹھی حسدی گنز زنہ یوان۔ (ورگہ پاٹھِ) تمہ زنانہٕ یمن اَکھ اَکی سُند سخ کینٹھ آسہ۔

پِتُن :- نَ۔ مؤل۔ پت < س: پتا۔ یہ لفظ چھُ پتو پتو۔ بَو بَو لفظک ژھوٚٹ۔ زار پار کرِی کرِی تھکن یہ کینہٕ نہٕ حاصل یُن۔ امبُن۔

پتو پتو گرُن :- (ل۔م) ببہ ببہ گرُن۔ تچھ کُتر گرُن۔ کرِیشن۔

پتول :- لوٗت (انسان) کم ظرف، کم بانہٕ۔ ناشائستہٕ۔

پِتھ :- م۔ مؤل۔ پت < س: پتہَ۔ (دپان چھہ یس پتھ یا صفرا ژوٗر آسہ تس چھُ بِکھ بِکھ لگان) (۱) کتھ بگواس۔ کتھ پرس۔ اِکے کتھ

گرِ پھِرنی ۔(۲) اَرسَر ۔ژھرٕ ٹھ ۔سیتھ ۔پتھ گومؤلہٕ تلہٕ صَفر اَیا صَفرٕ پچ کانہہ بمأری ۔م،

پِتھ نیرٕنی ۔(۳) ژمہٕ ہنز بمأری یتھ منز ٹچھ دانہٕ نیران چھِ ۔(۴) ئلی ئین گرٹھُن ۔

پِتھ آئسنی :۔ژھرٕ ٹھ آئسنی ۔اِر سر آئسنی ۔پتھ پتھ ۔ بگو اَسس گُنِ آسُن ۔گتھٕ پرٕش (آئسنی)

پِتھ لگٕنی :۔بگھ بگھ لگُن ۔گتھٕ پرٕش لگٕنی ۔

پِتھ نیرٕنی :۔پتھ یا صفرا کِہ زورٕ ستی پأنس دانہٕ نیرٕنی ۔

پِٹارٕ :۔ن ۔مؤل ۔پٹار > ہ: پٹارا ۔(۱) (گھنہٕ پاتھ یا پکَو دَلو تھَونہٕ باپتھ) (اکِہ قسمچ کانو یا پڑاجہٕ ہنز پیٹژ یا ٹھانہٕ دار گول ٹوکرٕ ۔(۲) سَر پھ والِبن یا سَر پھِ گو ساہن ہنز ٹوکرٕ یتھ منز تم سَر پھ بیترِ تھوان چھِ۔

پِٹھِہ ناوُن :۔اَمبہٕ ناوُن ۔ اؤری ڈولہٕ وُن تھوُن ۔ پرارنأوی پزارنأوی تنگ اُنُن ۔

پِٹھ :۔ڈوکھ تھر ۔

پِٹھہٕ دَر :۔سُہ یُسند پٹھ آسہ ۔یُسند ڈوکھ آسہ ۔

پِٹھہٕ :۔ن ۔مؤل ۔پتھ > س: پِرشٹھ ۔کوٹھک یا صدر بیترِ ہُند پٹھیم پاس۔

پِچُن :۔ن ۔مؤل ۔پچ > آواز پأٹھ ۔پچ پچ کرُن ۔ جاناوارن ہنزٕ خاصکر تھ بلہٕ بچرٕ سنز بؤلی کرٕنی ۔

پِچہ راے (پچہ رارے):۔جاناوارن ہُند بول بوش ۔پچُن ۔پچ پچ ۔

پچ پچ :۔بلہٕ بچرٕ سُند بول بوش ۔جاناوار بچہٕ ہنز بؤلی ۔

پچکأری :۔م ۔مؤل ۔پچکار > س: پچہٕ + کاری، ہ/ا پچکاری ۔چھک چھکہٕ چالہٕ کانہہ اکِہ یتھ ستی ژبل دِتھ کانہہ ترَل ماد، آب، دَوا بیترِ کُنہ اَندرٕ برٕنہٕ یا تمہٕ منز کڈٕنہٕ ییہ ۔اکِہ قسمچ دؤ ستؤری ۔ سرنج ۔اکھ ڈاکٹری آکہ ۔

پچکأری کرٕنی :۔ پچکارِ ستی کُنِن بیترِ مَل کڈُن ۔ دؤ ستؤری کرٕنی ۔

پچھانڈ :۔ن ۔مؤل ۔پچھانڈ > س: پشچہٕ + پنہ ۔سُہ بور یتھ اتھٕ اَمُن گرنہٕ آمُت ۔سُہ بور یُس تھر پٹھ ژادر بیترِ منز وٕلِتھ تھَونہٕ چھُ یوان تہٕ ژادرِ ہُند اکھ کھَنہ چھُ اکِہ کُرٕ تھ تَلی تہٕ بیا کھ دوٕ یمہٕ کھیکہٕ ییتھ اَتھ رٹنہٕ یوان۔

پچھانڈ کرُن :۔بوچہٕ کرُن ۔پیٹھ ول گرتھ تھَکُن ۔

پدُن :۔ن ۔مؤل ۔پد > م، ہ/ا: پدانا ۔ٹھی کرٕ کھس یا بُزنی بازٕ س کرٕندُن وز ٹھی کرٕ کرٕ ٹنس تہٕ لوٹھ مارٕ نس پٹھ روزُن۔

پد ناوُن :۔ٹھی کرٕ کھس کرٕندس منز کانہہ ٹھی کرٕ مارٕ نس پٹھے یوت تھاوُن ۔تہٕ بازگرٕ نس تہٕ وأری دِنی ۔

پرٕ ج :۔م ۔مؤل ۔پرٕ ج > ہ/ا: پرٕ ج ۔لوکٹ رکابہٕ ۔ پرٕ و چالہٕ چھو یاوا اُٹو باپھ ۔

پرٕ ھ :۔م ۔مؤل ۔پرٕ ھ > س: پرٕ چھ ۔(۱) توت اَنٕی مہ ۔

گژ کہٕ دُن اَنٛز مہٕ ۔(۲) رٕہر ۔تتہٕ کھل ۔بُسر ۔

پڑھ پینٛز :۔ بُسر وَسنٛز ۔تتہٕ کھل گژھنٛز ۔ رٕہر پینٛز ۔(۲)(ورگہٕ پاٹھی) لانتھ وَسنٛز ۔اَڈ زاَڈ تہٕ سَخ بے وأری پینٛز ۔

پڑھ ژھنٛز :۔ (۱) کانٛسہِ تتہٕ کھل گرٕنۍ ۔ کانٛسہِ بُسر وانٛز ۔رٕہر ژھنٛز ۔(۲)(ورگہٕ پاٹھی) لانتھ ژھنٛز ۔ترٛ اُتھ ژھنُن ۔گاڈن ژھنُن ۔

پُسر :۔ ن ۔مؤل ۔(پسر <؟) پنٛزرِ سُند نچُو ۔

پُسن :۔[ن ۔مؤل : پس <س : پُس] گژ یکہٕ ستۍ نپرۍ نپرۍ ژلُن ۔

پِستھ ین :۔ گژ یکہٕ ستۍ نپرۍ نپرۍ ژلُن ۔(ورگہٕ پاٹھی) کتھ نہو پینٛز تہٕ بے موقہٕ نیرتھ ژلنۍ ۔

پِستان :۔ ن ۔مؤل ۔ پِستان <ف : پِستان ۔ مومہٕ ٹیوٚنٹھ ۔بہٕ ٹیوٚنٹھ ۔

پِستہٕ :۔ ن ۔مؤل ۔ پست <ف : پستہ ۔ (۱) پستہٕ مغز ، اَکھ میوٚ ۔(۲) ہونہٕ بوُکٹ ۔لوُکٹ ہؤن ۔

پِستول :۔ ن ۔مؤل ۔پستول <انگ : پسٹل (Pistol) یا فرانسی : پسول ۔ بوٚنٛدوٗقُک اَکھ لوُکُٹ قٕسم یُس اکی اَتھہٕ ستۍ چلاونہٕ چھُ یوان ۔

پِش :۔ وُچھو "پیش" ، لفظس تل ۔

پِشاژ :۔[ن ۔مؤل : پشاژ <س : پشاچہ] پرانہِ اِکہِ قبیلکی لوٗکھ ، یمو منٛز اَسی کینٛہہ کشیر انٛد رتہٕ پتھ کالہِ بَسان ۔

پِشُل :۔ ن ۔مؤل ۔ پِشل <س : پیشلہ ۔ بزم ۔ مُلائم ۔ رِکنہِ دار ۔ رِکی نبل ۔ م ، پشٕچ ۔

پِشلن :۔ (۱) نرُمن ۔ مُلائم گژھن ۔ (۲) (ورگہٕ) کُملُن ۔ مانہٕ نس پیٹھ واتُن ۔ موٹن ۔ (۳) مالے پھیرٕنۍ ۔سرٛ یٛہہ ووتلُن ۔ وئیگلُن ۔

پِشچار :۔ پِشُل آسُن ۔ نرم آسُن ۔ رِکی نبل آسُن ۔

پِش پٕترۍ :۔ دوٗر درازٕ اَشناو ۔ پٕترۍ پپترۍ ۔

پکہٕ دأنۍ :۔ م ۔مؤل ۔ پک دان <اردو / ہندی : پیک دانی ۔ تھوکہٕ دأنۍ ۔ یتھ منٛز تھوکہ ترٛاوی زِ ۔ تھوکھ ترٛاوُنک بانہٕ ۔

پکوٚٹ ، پپکوٚٹ :۔ ن ۔مؤل ۔ پکُٹ <س : پب + کٹھ > پراکرت ۔ پ آ ۔ مُ ۔ چکٹ <س : چوٗش + کٹھ ۔(۱) شُر ۔ بچہ ، خاصکر تھ دودٕ شُر ۔ (۲) اَکھ ژھوٚٹ تہٕ موٚٹ گرن ۔

پک ٹوٗپۍ :۔ م ۔مؤل ۔ پک ٹوپ <انگ : پیک کیپ (Pick-cap) + ک : ٹوٗپۍ ۔ اَکہِ قسمچ ٹوٗپۍ یمیُک اَکھ حصہٕ بُتھِ برٛونٛہہ کُن چھُ آسان کڈنہٕ آمت ۔

پگلُن :۔ ن ۔مؤل ۔ پگل <س : پزگلنہ ۔ وہ لگُن ۔ کُملُن ۔ گلُن ۔ کارنہٕ یُن ۔

پِل :۔ م ۔مؤل ۔ پِل <انگ : پِل (Pill) (دِہ ٹِک) پھوٗل ۔ ٹِکی ۔ جاٹی ۔ گوٗلی ۔ حب ۔

پِلَن :۔ تیوٗت ۔ تھرٕ ریوٗت ۔ تام اَتھ پلہِ ۔

پلَن کرٕنۍ :- کانٛہہ چیز تھزر پیٹھ اتھہ زٕ تھرأ وتھوالُن۔

پلَو :- ن۔ مؤل۔ پلو < س: پَرُ + تِل۔ دون لرِہن رَلاونُک تار۔ نبر کُن کَڈٕ مژ ڈَب ہش یار ہیؤہ۔

پلُن :- ن۔ مؤل۔ پلن < س: ؟ پرُ + تِل، (ٹرٕنر) ۔یا پرٕلَمبَنہٕ۔ (۱) واتُن۔ م، اور گُرُ ھیا اتھ تہٕ پلُن کِنہٕ نہٕ۔ (۲) گُرِتھ ہکُن۔ یوٚشُن۔ مِ، یوٚ تا پُیُلس تیوٚ تا کوٚرُن۔

پلِم نتے ژوٚ کی گام :- یہ چھِ تیلہِ وَنان ییلہِ کینٛہہ کانٛسہِ بَنہٕ نہٕ تہٕ سُہ دَپہ مےٚ اوس نہٕ بکار۔ م، خوجہِ صأب گام نیوٚ ہوٚ، آسہ تژ وو پانے۔

پلہٕ نُن، پلہٕ ناوُن :- واتناوُن۔ م، دوٚ یمس پورس تام پلہٕ نُن ڈنٛڈ۔ کانٛسہِ اتھِ دیُن۔ مِ، یہ چیز گرٕ ھہِ ہمس پلہٕ نُن۔

پلہٕ وَن :- یَتھ تام اتھِ وأتتھ ہیکہِ۔

پلہٕ وَن (کرٕنۍ) :- (۱) کینٛہہ کانٛسہِ یا کُن واتناوِنٛچ کام۔ (۲) اتھو پیٹھی برٕ ونٛہہ کُن واتناوِنٛچ کام۔ اتھِ پیٹھی لاکہِ سأر۔

پلہٕ وَن :- (۱) کانٛسہِ کُن کینٛہہ دیُن۔ کانٛسہِ اتھِ کینٛہہ دیُن۔ (۲) ہیوٚر کُن واتناوُن۔

پِن :- م۔ مؤل۔ پِن < انگ: پِن۔ (Pin)۔ پھٔلی سرٕ ن۔ گلہٕ دار سرٕ ن۔

پِنکھ :- ن۔ مؤل۔ پِنک < ہ: پینک (۱) نشہٕ۔ خُمار۔ زِ پَن ہیؤہ ژامُت آسُن۔ (۲) اٰباسی رنٛگہٕ دوا

یِیمہِ ستۍ آبَس بیتر جرأثیم گالنہٕ چھِ یوان۔ پوٚ ٹا شیم پرمتگنیٹ۔

پنی :- [م۔ مؤل۔ پنی < ہ: پِنی] اکہِ مِٹھایہِ ہُند ناو۔

پنٛڈ :- م۔ مؤل۔ پند < س: پکوٚنتی (ٹرٕنر) یُس نمبلَن تہٕ سَرن بیترِ منٛز آسان چھُ۔

پنٛڈٕ :- (ورگہٕ) لوکٹہٕ قدٕ۔ کالا کر۔ پَس قدٕر۔

پنٛڈٕچ :- م۔ مؤل۔ پندچ < دوٚچھو لفظ "پنٛد" اکھ أبی جاناوار۔ (ورگہٕ پأٹھی) لوکٹ موکٹ کورِہن۔

پنٛڈار :- ن۔ مؤل۔ پنٛڈار < ف: پندار (پلیٹس)۔ مَد۔ کِبر۔ غوٚرؤر۔ تکبُر۔ نخوٚتھ۔ پَنُن پان کیا تام زانُن۔ بیا کھنہٕ فکر کھسُن۔

پنٛڈار کھسُن :- رواج کھسُن۔ مَد کھسُن۔ بیا کھنہٕ فکرِ کھسُن۔

پنٛڈار گرٕھُن :- پَنُن پان کیا تام باسُن۔

پنٛڈو :- پلنٛگ رنٛدٕ۔

پنٛزر :- م۔ مؤل۔ پنٛزر < ؟۔ کورِ ہنٛز کورِ ہنٛز کوٚر۔

پنٛزر :- ن۔ مؤل: پنٛزر < ؟۔ نچوٚی ہنٛدِس نچوٚی سُند نچوٚ۔ کورِ ہنٛز کورِ ہُند نچوٚ۔ زُری سُند نچوٚ۔

پِنشَن، پینشَن :- ن۔ مؤل: پینشن < انگ: پینشن (Pension) سُہ وٗظیفہٕ یُس رِٹیر گرٕھتھ سرکأری مُلازمَس چھُ ژاران۔

پِنشَنَر، پینشنر :- سُہ یُس پینشن آسہِ میلان۔ پینشن نِنہٕ وول۔

پِنگَن :- ک۔ پِنگَن ۔ مؤل۔ پِنگن <؟۔ سونَر اَوزار۔

اَتھ منز چھِ لُٲٹھی بناونہٕ باپتھ کاٗرِتھ روپھ

تر اوان۔ اَکہِ قِسمٕچ شُسترٕ وناٗلی ہِش۔ یتھ منز تھاجہِ

منز کاٗرِتھ روپھ لُٲٹھی بناونہٕ باپتھ تر اوان چھِ۔

پِنگہٕ پیوٗنژ :- گُہی ریوٗنز۔ اَکھ لوکُٹ جاناوار۔

پِنگہٕ ا :- م۔ مؤل۔ پِنگ <پراکِرت پِنگو <س:

پرِینگہ۔ اَنا جک اَکھ وُستھ قِسم۔

پِنگہٕ توٗج :- دبل تُلِتھ پِنگہٕ۔ مُنز مژ پِنگہٕ۔

پِنگہٕ وَونی :- وُ جار کرُن۔

پِنگہٕ ۲ :- ن۔ مؤل: پِنگ <ہ: پینگ ۔ <س: پَرینکہ]

الہٕ گگوٗس۔

پوٗر :- م۔ مؤل۔ پور <س: پیتہٕ + مژ د، ہ: پیوڑی۔ اَکھ

اُیدرمیژ ذاتھ۔

پوٗن :- [<س: پب <پا]۔ چوٗن ۔ مِ، مَد وار پوٗم

(شمس فقیر)

پہَن :- م۔ مؤل۔ پہَن <س: پیشنہ کینہہ پِشنٕچ کاٗم۔

گرٕٹہٕ پھرنٕچ کاٗم۔

پہُن :- ن۔ مؤل۔ پہہ <س: پش + ک: اُن۔

گرٕٹہٕ ستی اوٹ کرُن یا پھکھ بناونی۔ (ورگہٕ پاٗٹھی)

ژیٹُن، دگن۔ مارُن۔ (کانہہ) کلمہ ہیوٗن۔

پہُن تھاوُن :- (ورگہٕ پاٗٹھی) مُصیبتس منز مُبتلا

کرُن۔ کانہہ تِتھس مُصیبتس لاگُن یُس تس

چلہٕ ژُن روزِ۔

پہوٗنی :- پہنٕچ موٗزوٗری۔ پہَن ہار۔

پہی پہی ژھنُن :- گرِتہٕ گرِ کانسہِ اَکہِ کتھ پَران

روزُن۔ پَتہٕ روٗ زِتھ زورٕ ہیچھناوُن۔

پہوٗن :- ن۔ مؤل۔ پیٗہہ <س: پیشنہ۔ (۱) ٹونگ،

ٹرُنگ بیتر دِنٕچ لوٗر۔ (۲) دانٛدن عذاب

کرنُک اَکھ طریقہٕ۔

پے (پی) :- ن۔ مؤل۔ پے <س: پرٕیہ۔ ٹوٹھ۔ مَدُن۔

مِ، اَتھن پے (پی)۔ (موٗسیقی)

پیانو :- ن۔ مؤل۔ پیانو <انگ: پیانو (Piano) اَکہِ

قِسمُک بوٚڈ ہار موٗنیم ہیوٗ ہ باجہِ۔

پیٚوٗن :- ن۔ مؤل۔ پیٚن <؟۔ بس لایہ ہندِس کائنٹس

یا گاڑِ رَٹنہٕ رکس واٗلِس منز تھونگ سُہ کھنہٕ

باوییمہٕ ستی پَتہٕ گاڑ بیتر پھسان چھے۔

پیو پیو :- ن۔ مؤل۔ پیو پیو <آواز پیٹھ۔ گانٹہِ آلو دِنٕچ

آواز۔ گانٹہِ ہنز آواز۔

پی

پی اے :- [<انگ: پی۔ اے (P.A)] دفترس منز

کانٛسہِ بڈس افسر سُند یا منسٹر سُند ذاتی مددگار۔

پپیہ :- ن۔ مؤل۔ پیپ <پرُتگالی: پیپہَ <ہ: پیپا۔ ڈولہٕ

چالہِ اَکھ بوٚڈ ہچوٗ بانہٕ۔ اَکہِ قِسمُک ہچوٗ ڈرم۔

پِتامبَر :- ن۔ مؤل۔ پِتامبر <س: پیتامبَر۔ یَس لُیدرِی

پلو آسن۔ وِشنو سُند اَکھ ناو۔

پیٹن واد:- وَدُن رِوُن۔

پیٹناوُن:- وُچھو "پٹناوُن۔"

پیپڑ ۱:- م۔مؤل۔ پیٹ < س: پٹکا۔ (پلیٹس) پٹہٕ کھوٚل کمرٕ بنٛد۔

پیٹر ۲:- م۔مؤل۔ پیٹ < س: پیٹکا۔ (۱) ہچُو صوٚندوٗق یا بوٚڑ ڈبہٕ۔ (۲) غلطانہٕ تھوٚنک صوٚندوٗق۔ خزانکی دیار۔

پیٹرُن:- ن۔مؤل۔ پیٹر < پراکرت: پٹہٕ + ر + اُن (۱) کأم أتی تھونہٕ یا زٕہٹھ اونہٕ بیترٕ ستی کانٛہہ وَنس کھارُن یا کانٛسہٕ پٮ۪ٛنٛدی بیترِ کڈُن۔ وَدل اٮ۪ٛنٛژ۔ (۲) چوزناوُن

پیٹرٕنی:- م۔مؤل۔ پیٹرٕنی < پراکرت: پٹہٕ + رانی۔ کأم أتی تھوی زٕہٹھ دِنہٕ واجنی۔ کأم زٕہٹھ اونہٕ ستی وَنس کھارن یا پٮ۪ٛنٛدی کڈن واجنی۔

پیٹھ:- ن۔مؤل۔ پیٹھ < س: پیٹھ۔ (۱) پیر۔ چوٚکی۔ تخت۔ گدی۔ خاص کرِتھ سو پیر یا چوٚکی یتھ پیٹھ کانٛہہ ٹھوٗکُر بیترٕ تھونہٕ یِیہِ۔ (۲) مٹھ۔ مِ۔ شاردا پیٹھ۔ دیوی دیوتا سنٛز یا سادٕس سنتہٕ سنٛز جاے۔

پیچش:- م۔مؤل۔ پیچش < ف: پیچش۔ (۱) پیچہٕ لاٹھ۔ یڈ وادِ ستی یم أنٛدری کُنی چرٕخ ہوی لگان چھِ۔ (۱) زٕہیر۔

پیچید:- مؤل۔ پیچید < ف: پیچیدہ۔ کھری دار۔ وَردار۔ وُٹھتھ۔ یتھ پٹھ سوچُن پیِیہِ۔ یہ نہٕ سیوٗد یے فکرٕ ترٕ۔ مُشکل۔

پیچیدگی:- کھر۔ وَر۔ دِقتھ۔ کھری دار آسُن

پیچھ:- ن۔مؤل۔ پیچ < پراکرت۔؟ پیچ چھےٚ۔ م ہ: پیچھا۔ دٕتش۔ ترٕنگ۔ ہٲکھی۔

پیچھ پیچھ کرُن:- پتہٕ روزُن۔ وُتش دِوان روزُن۔ زیر زبر گران روزُن۔ ہٲکھی کرُن۔

پیڑا:- م۔مؤل۔ پیڑا < س: پیڑا۔ تکلیف۔ دوکھ۔ مِ، زٕہتہٕ پیڑا۔

پیڑا ٹُلنٛی:- مُصیبتھ ٹُلنٛی۔ دوکھ، بوٚگُن۔

پیڑُن:- ن۔مؤل۔ پیڑن <؟۔ ینٛدرُک اکھ حصہٕ۔

پیر ۱:- م۔مؤل۔ پیر < پراکرت: پیڑھیا۔ س: پیٹھکا۔ لوٚکٹ چوٚکی (بیہنہٕ باپتھ یا کیٛنٛہہ تھونہٕ خاطرٕ)

پیر ۲:- م۔مؤل۔ پیر < ہ: پیڑھی۔ پُے۔ اَکی وٲنٛسہِ ہنٛدی، اَکی وَنٛشکی۔ اَکی سے مألِس ماجہ ہنٛدی شُری کُٹی۔

پیر دوٗرٕہ:- پیر ہن ہُنٛد پانہٕ وأنی سٕبٹھا دوٗرٕہ۔

پیر کانٛگر:- پیر وٚوٗترٕ۔ سو وَستاویز یتھ پیٹھ پیرٕ ہن ہُنٛد حِساب آسہِ۔ کولاؤلی۔ پیرٕ ہن ہُنٛد ترتیب وار فہرست۔ شجرٕ ےنسب۔

پیر ۳:- ن۔مؤل۔ پیر < پراکرت۔ پیڑا۔ س: پٹہٕ۔ ڈوٗنٛی کھوٚنٛژھ۔

پیر ۴:- ن۔مؤل۔ پیر < ف: پیر۔ (۱) بُڈ۔ بزرگ۔

بۄڈ۔ (۲) مَذہبی وَتہٕ ہاوُک ۔(۳) فقیر ۔ دَرویش۔(۴)یُس رَچھہِ تأویزٕ دِوان چھُ۔

پیر اَز:۔پیر گی۔پیرل۔پیرٕ سُند کارٕ بار بیترِ۔

پیر اَنی:۔پیر باے۔یوسہٕ پیر اَز گران آسہِ یا پیرٕ ہنزٕ آشِنٛی آسہِ۔

پیرل:۔پیر گی۔پیرٕ سُند کار۔پیر اَز۔

پیری:۔بُجر۔بُڈآسُن۔بُزرگی۔

پیر بَل:۔پیرٕ۔ہنٛدِ جادِ،تأدیزٕ تہٕ پھوکُک زور۔

پیر باے:۔پیرٕ۔ہنزٕ آشِنٛی۔پیرٕ ہنزٕ کولے۔پیر اَنی۔

پیر بوگ:۔پیرٕ۔سُنٛد حصہٕ۔

پیرٕ پھوکھ:۔بلایہِ بیتر ژُلراونٕہ باپتھ پیرٕ سُند کانٛسہِ کُن پھوکھ لایُن۔

پیر خاَر۔پیر خاَراتھ:۔سونٛتہٕ یا رہتہٕ کالہِ گامہٕ والین ہُنٛد بنٛڈار یا نیاز،یہِ چھُ خاصکَرتھ تمہِ وِزِ یوان کرنہٕ یٛیمہِ سلتہٕ کانٛہہ بلاے،داوُک یا وَبا بیترِ آسہِ۔

پیرٕ دژال:۔یُس پیپرس دِژلرٕ آسہِ گران۔یُس لوٗکن پیرس نِش تأویزٕ بیترِ باپتھ واتناوان آسہِ۔

پیرٕ رأچھ:۔پیرَن دیٛتُمت کانٛہہ چیز بیترِ یٛیمہٕ ہتی رأچھ روزِ۔مثلن تأویزٕ،پرٕتھ کانٛہہ کھینہٕ باو یا پھوکھ بیتر۔

پیرٕ ہنزٕ زردی گرٕنی:۔غلَط خبرٕ ؤنِتھ کانٛسہٕ بِرٕ ژِس گھنڈُس وَسواس پأدٕ کرُن۔دُچھو ''اوخن صأنٛزٕ زردی گرٕھنی'' تہٕ۔

پیر سُنٛد یرٕتھ ژۄرٕ ہنزٕ رأچھ:۔یہِ چھُ تس شخصس مُتلق وَنان یُس پرٕنٛس لایق آسہِ نہٕ اَماپوٗز یَس میٛہمان نوأزی کرٕنس لگہِ نہٕ چارٕ۔

پیر گنٛڈ:۔پیرَن دیٛتُمت تأویزٕ بیترِ یُس تو تام گنٛڈی تھے آسان تھوٗن چھُیوٗ تام تتھ کانٛہہ رُت پھَل نیرِ۔

پیر گی:۔پیرٕ سُند کار۔پیرٕ سُند ہیوٗ طور طرٕ یقہٕ۔

پیر گرٕ:۔(۱)پیرٕ سُند گرٕ۔(پیر گُرس مُتلق چھُ وَننہٕ یوان زِ سہٕ چھُ وَتہٕ وَتہٕ رٕ کتھ گرٕ ھان۔)(۲) شیرِتھ پیرٕتھ گرٕ۔سہٕ گُر یَس سَخ پلالہٕ آسہِ یوان گرنہٕ۔

پیر وَر:۔پیرٕ ہنٛدی کِنی گومُت کھیٛنچل۔پیرٕ ہنٛدِ ہتی گأمژ گانٛگل۔پیرٕ ہنٛدی کِنی لارٕ یمژ سیتھ۔

پیر وَر گرٕ ژھُن:۔پیرٕ ہنٛدی کِنی کانٛہہ سیتھ ہُنی۔

پیر وان:۔پیرٕ ہنزٕ سو جاے یوٗتتھ حاجتھ مَند تَس واتان آسَن۔

پیر وأر:۔ریٛشی وأر۔سو جاے یتہِ رِتی تہٕ جان لوٗکھ بَسان گران آسَن (وَرگہٕ پأٹھی) کٔشیرٕ)

پیر پرٕست:۔پیرن پیٹھ پرٕ ژھ آسہِ۔پیرٕس پنٕہٕ پتہٕ پکن وول۔خوش اعتقاد۔

پیر زاد:۔(۱) پیرٕ سُند صاحب زادٕ (۲) سہٕ یُس پیرٕ وَنٛزٕ آسہِ شرٕیف۔م۔پیر زأدی۔

پیر مَرِد:۔مُری دِیا دُم۔بُزرگ۔بُڈ موٗہنیو۔

پیرِ مُریدی:-۱۔ پیر سُند تہٕ تِسندِس مانن وألی سُند رِشتہٕ۔۲۔ پیر کار۔ پیر سُند رِشتہٕ۔

پیرِ دستگیر:-۱۔ مدد کرن وول رہبر۔۲۔ اَتھ رُوٹ کرن وول پیر۔۳۔ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلأنی سُند لقب۔ کاہ نوو۔

پیرِ مُغان:-۱۔ حضرت پرستن ہُند پیشوا۔۲۔ شراب کِنن وول۔ کلوال۔

پِپرن:-ن۔ مؤل: پپرن <پرٛاکرت: پیوٚر۔س: پیوٚریا <پرٛاکرت: پیٹر یہ۔س: پیٹرت۔ م اُریہٕ: پرٛیہٕ = کھج] پِشلُن۔ ماچھر لگُن۔ ماچھر آسُن۔ لِنز لگنی۔

پیرٕ (ل) پار:- <پنجأبی: پیرٕ ں+س: پار، پیر = پیر پنچال۔ یہ چھُ اکھ پنجأبی لفظ تہٕ امیُک مَطلب چھُ پیر پنٛژالہٕ نبر۔ تہٕ دٕپتھ گو کشیرِ نبر یا مُلکہٕ نبر۔ جلایہٕ وطن۔

پیرٕ (ل) پار کرُن:+ کشیرِ نبر کڈتھ ژھنُن۔ جلایہٕ وَطن کرُن۔

پیری:-وُچھو ''پیوٚر'' لفظس تَل۔

پیر پانژال:- [ن۔ مؤل۔ پیر پانژال < ؟ ف: پیر+س: پنچالہٕ] وُچھو ''پانژال''

پِپس۱:- ن۔ مؤل۔ پپس <انگ: پپس (Piece)۔ چھَل ٹُکر۔ کھنٛڈ۔ ربل۔

پِپس۲:- م۔ مؤل۔ پپس <ہندی، اردو: پینا۔ تاس بأگرُنچ وأری۔

پِپسُن:-(۱) تاس بأگرن۔(۲) پِہُن۔

پیشی:- م۔ مؤل۔ پیشی <ف: پیشی۔ عدالتس منٛز حأضِر یا پیش سپدنُک تأریخ۔ مُقدمہٕ بوزنُک تأریخ۔ حأکمس برٛونٛہہ کنہٕ حأضِر سپدُن۔

پیشی لگنی:- (۱) مُقدمہٕ بوزن ہیوٚن۔ مُقدمچ کاروأیی شُروٗ گژھنی۔(۲) حأکمس برٛونٛہہ کنہٕ پیش کرنہٕ یُن۔(۳) پُرسان ووتھُن۔

پِپن:- ن۔ مؤل۔ پپن <س: پرٛجنہٕ۔ پرٛسُن۔ شُر زیوٗن۔ خَلاص گژھُن۔

پِپنہٕ پیاوَل:- یَس زنانہٕ سبھٕا شُری زاٗتی آسن۔ییمہٕ سبھٕا پپن دِتی آسن۔

پِپنہٕ وٗنی:- پپنہٕ ناونچہ ہار۔ وارِ نہٕ ہنٛز ہار۔ پپنہٕ وٗن (پپنہٕ وٗن) پپنہٕ ناون۔ پرٛ ساوٗن۔

پِپن دِین:- خَلاص گژھُن۔ پرٛسُن۔

پِپنکھ:- [م۔ مؤل۔ پپنکھ <ہ: پینک۔ م،ف: پینگی]۔ اکہ قسمچ ٹھنٛڈ اے یوس نشہٕ چھےٚ کھاران۔

پِپنی:- ییمہٕ پپن آسہٕ دِتمت۔ یہ چھُ بییِس لفظس سٕتی پوٚت بوٚگ بنتھ یِوان۔ م، دُپپنی۔ ژِپپنی بیتر۔

پِپس پِپس:- اکھ گاسہٕ کوٚٹ یُس داں موٗنجن دانہٕ لوٗنتھ چھُ کھسان۔

پِنپِنی پِنی:- م۔ مؤل۔ پِنپِنی <آوازِ پیٹھ۔ سیٹی یوسہٕ أسہٕ سٕتی وایِنہٕ یِوان چھےٚ۔ شُربن ہُند اکھ

لوٗکٕٹ کتر یوٗ تماشہٕ یتھ گلہٕ طرفہٕ پھوکھ برنہٕ ستی شررٕنی گژھان چھےٚ۔

پنٛتُر:- ن۔ موٗل۔ پنت ‹ س: پتو۔ رژھا۔ پیوٚشنا۔ مو یا گنہٕ أندرٕ کٕمے پہنکھئیزٕ ھا

پنٛتر۔ پینٛژھ:- م۔ موٗل۔ پینٛژ ‹ س: پتو (۱) رژھا۔ موے گھنٹہٕ۔ ہنا۔ (۲) آڈٕ باڈٕ و۔ کنٕ سبٹھا لوٗکٕٹ۔

پینٛژکأنی:- (۱) أکس جانوارٕ سُند ناویس سبٹھا تھدٕ وُپھان چھُ (۲) آڈٕ باڈٕ و۔ کنٕ سبٹھا لوٗکٕٹ۔

پٕ

پرٕ پر:- ن۔ موٗل۔ پرٕ پر ‹ آوازِ پیٹھ۔ ٹرٕ ٹر۔ گتھ بگواس۔

پرٕ پر کرُن:- گتھ بگواس لاگُن۔ پڑاتھ پراتھ کرُن۔

پرٕ پر لگُن:- بگھ بگھ لگُن۔ گتھ بگواس لگُن۔ زبونہٕ پیٹھ روزٕنی۔

پلَے وُڈ:- ن۔ موٗل۔ پلَے وُڈ ‹ انگ: پلَے وڈ۔ (Ply wood) لکرِ ہُند تاہ دار تختہٕ یُس مِشینہٕ ستی بنادنہٕ یوان چھُ۔

پلاسٹِک:- ن۔ موٗل۔ پلاسٹِک ‹ انگ: پلاسٹِک (Plastic) اکہٕ قسمُک مادٕ یتھ قالبہٕ ستی پرٕتھ کانہہ شکل چھےٚ دِنہٕ یوان۔

پلان:- ن۔ موٗل۔ پلان ‹ انگ: پلان۔ (Plan)

مَنصوٗبہ۔

پنٛژٕ ہ:- ‹ س: پنچہ وِمشتہٕ۔ وُہ تہٕ پانٛژھ۔

پٔ

پٔری:- موٗل۔ پر ‹ س: پدَ + رَ۔ (۱) کھور۔ پٔدی۔ قدم۔ (۲) پٔدی ترٛاونٕچ چال۔ م، کُکلہٕ پٔری۔

پٔری ترٛاوٕنی:- ناز کرٕی کرٕی پکُن۔ نزاکژ سان قدم تُلٕنی۔

پٔنٛژیم:- ‹ س: پنچمہ۔ ژوٗری مس پتے آسہٕ وُن۔ یس یا یتھ ژورِ پتہٕ وأری ییہ۔

پٔنٛژھی:- موٗل۔ پٔنٛژھوٗ لفظُک جمع، پٔنٛژھوٗ اوس پتھ کالہٕ اکھ سِکہٕ۔ (ہزلہٕ) موموٗلی رقم۔

پُ

پُتُر:- ن۔ موٗل۔ پُتر ‹ س۔ پوترٕ۔ نیچوی سُند نیچو۔

پَر پُتر:- پُتری سُند نیچو۔

پُٹین:- م۔ موٗل۔ پُٹین ‹ انگ۔ پُٹی (Putty)۔ چاکہٕ مێژ تہٕ ألیشہٕ تیل رلٲوتھ بنومُت مایہٕ ہیوٚ ہ۔ یمہٕ ستی لکرِ ہنٛزٕ درزٕ چھِ بنٛد کران۔ یہٕ چھ دارِ بیترِ شیشہٕ پُٹین أندی أندی دارٕ پأٹھی بنٛد روزنہٕ باپتھ تہٕ متھان۔

پُٹھہٕ:- موٗل۔ پُٹھہٕ ‹ س: پرشٹھ۔ پھرتھ۔ وُلٹہٕ۔

پُٹھہٕ پیٚون:- وُلٹہٕ پیٚون۔ جنٛس کوٚجن پیٚون۔ اورٕ ےلوٗر پیٹھ تھوٕنی۔ اورٕ ے بأری لدٕنی۔

پارٹی بازی:- پلَنگ رَنڈُک یُس گرِس پُشتس پِیٹھ چھ آسان۔

پُچ:- ن۔ مؤل: پُچ <?۔ (۱) مازِکِنِن وول۔ یُنٛد پیشہٕ کٕٹھ بیترِ مارُنی آسَن۔ (۲) (ورگہٕ پاٹھی) ظالِم۔ یَس نہٕ اِنصاف آسہِ۔ آتہٕ تاے۔ ہٕتی یور، خوٗنر۔

پُچ باے:- پُچ ہٕنٛز زنانہٕ۔

پُچِل:- پُچ کار۔ پُچ سٕنٛد پیشہٕ۔ (ورگہٕ پاٹھی) بےرٔحمی۔

پُچُن:- مؤل۔ پُچ < پڑ اکرِت: پُچے۔ س: پؤریہ۔ پٔرکہ۔ (۱) پؤرُن۔ برابری ہیٚنٛز۔ ہشرِیُن۔ (۲) ہٹُن۔ میلُن۔ پاتھُن۔

پُدنہٕ:- ن۔ مؤل۔ پُدن < س: پُدنہ۔ اکھ مُشکدار بوٗٹی یوسہٕ کھنٛبس تہٕ دوٚہس لگان چھےٚ۔

پُر:- مؤل۔ پُر < س: پؤرنہ۔ بٔرتھ۔ سبٹھا۔ کأفی۔ مِ، پُرجوش۔ پُرزور، پُرمَسالہٕ۔

پُرن:- م۔ مؤل۔ پُرن < س: ?پُر۔ زٔمینہٕ کِنا لُک سٕنٛتیُم حِصہٕ۔ بوڈ زٔمینہٕ ژُکل۔ کانٛہہ لوکُٹ بٔستی۔ مَحلُک کانٛہہ حِصہٕ۔

پُر۱:- م۔ مؤل: پُر <? (۱) خاصہٕ۔ مَلمَلہِ ٹکر۔ (۲) سوٗ ژٹھ مٕژتھ سوہ ہٕژ یوس کسابٕس أندرِ کنی ہٕرتھ بوٚستی بنٛد چھِ گران۔ بٕڑ وٕہہ أسی یہ لیچکس تہٕ لاگان۔

پُرکٔڈُن:- خاصہٕ۔ پلوس چھانُن۔

پُر۲:- ن۔ مؤل۔ پُر < س: پؤر۔ نَرِدُک یا ہارِن ہُنٛد اکہِ قِسمُک بأتھ یا باز۔

پُربُل:- مؤل۔ پُرب < س: پؤروی۔ کٔشیرِ منٛز ہیٚنٛد ہِنٛز اکھ ذاتھ۔

پُرز:- ن۔ مؤل۔ پُرز <؟ (۱) اکھ مَسالہٕ یِمہٕ سٟتی پٔشمیٖنس جتھ تہٕ پھیر ٹُلان چھِ۔ (۲) پٔشمیٖنہٕ صاف کرنٕچ کأم۔

پُرزدار:- یَتھ پُرز آسہِ کوٚرمُت۔ پُرزٕ دٕلہٕ وژامُت (پٔشمیٖنہٕ بیترِ)

پُرزگر:- پٔشمیٖنس پُرز کرن وول۔ م۔ پُرزگر باے/ پُرزگرنی۔

پُرگوٗل:- ڈونٛگتو بوٗٹھ گوجہِ گوٗل۔

پُروہتھ:- مؤل۔ پُروہت < س: پُروہِتہ۔ گور۔ پوٗزا بیترِ کرن وول برٛہمُن۔ کرمہٕ کانڈ چ وَتھ ہاوَن وول۔

پُرتکلُف (سال):- پوٚرٕ پاٹھی قأیِد موٗجوٗب، حِسابہٕ موٗجوٗب۔ تھدِ حِسابہٕ پٔرتھ۔ تہٕ شیٚرتھ۔ (سُہ سال) یَتھ منٛز رَنٛگہٕ رَنٛگہٕ ضیافژ آسَن۔

پُرزٕ:- ن۔ مؤل۔ پُرز < ف: پُرزہ۔ (۱) ف۔ تِلم۔ مِ، کاکذ پُرزٕ۔ (۲) اوزار یا اوزارُک کانٛہہ حِصہٕ۔ مِ، گرہُنٛد پُرزٕ۔

پُرسان، پُرسانِ حال:- ن۔ مؤل۔ پُرسان < ف: پُرسان پڑژھ گار۔ پَرخاش۔ پڑژھش۔ بازخاس۔ بازپُرس۔ پُرسِش۔

پُرسان تُلُن:- بازخاس کرن۔

پُرسان ووتھُن :- تحقیقا تھ لگُن ۔ پرٛژھ گاروو ؤتھنی ۔

پُرسِش :- م ۔ مؤل ۔ پُرسِش < ف: پُرسِش ۔
وُچھو ''پُرسان''

پُرکار :- سمؤل ۔ پُرکار < ف: پُرکار ۔ یتھ سائری سے نقشہٕ کٲم آسہٕ کرٛتھ ۔ یہ نہٕ ساد آسہٕ ۔

پُرنَم :- [مؤل ۔ پُرنَم < ف: پُرنَم] ۔ سرٛ یہہ دار ۔ اۄدُر ۔ ترٛ ۔

پُر :- وُچھو ''پۄژ''

پُرژن [1]:- کُنہ سبزیہ چھینمتی ؤتھ ۔

پُرژن [2]:- م ۔ مؤل ۔ پرژن < س: پرٛچھۄرنہہ ۔ کُنہِ چیزس پُھتہٕ پُھتہٕ کرنٕچ کٲم ۔

پُرژ پار (کرُن)، پُرژ پُرژ کرن پُرژ پُرژ :- پُھتہٕ پُھتہٕ ۔ کانٛہہ چیز داوِ داوِ کرُن یا کُنہِ چیزس تلی مہ کرنہٕ ۔

پُرژ ناوُن ، پُرژُن ، پرژُن :- (کُنہِ) پُھتہٕ پُھتہٕ کرُن ۔ (کینٛہہ) بیوٚن بیوٚن کرن ۔

پُرژُن :- مَکایہ وَچہ ہنٛدی وال سیہر ۔ گژھ ۔

پُرژھ :- ابساۄتھ پنہٕ ڈیۄنگ ۔

پُرژھر (نوکتہٕ پُرژھر) :- گری ہنٛدِ نوکتُک سُہ حصہٕ یُس تس گلس چھُ لٲگتھ آسان ۔

پُرژھی :- باپتھ ۔ سوکھ ۔ خاطرٕ ۔ م، کمہٕ پُرژھی ۔ اَو پُرژھی ۔

پُش [1]:- ن ۔ مؤل ۔ پُش < س: پُشیہٕ (ویدک) ۔ پوش کِنَن وول ۔ پوشہٕ مالہٕ کِنَن وول ۔ م، پُشنی، پُشائنی ۔

پُش [2]:- < ف: پوش ۔ پوش لفظُک ژھوٚٹ ۔ م، کلہٕ پُش ۔

پُش [3]:- مؤل ۔ پُش < س: پُشہٕ ۔ (۱) پۄرٕ وَن ۔ یہ پرٛ پیہ ترٛاونہٕ ۔ ییمہٕ ستی کینٛہہ پۄرٕ گژھِ ۔ (۲) پرٛگی ۔ پۄرٕنہٕ آسُن ۔ چھوٚنرٕ ۔ کمی ۔

پُشٹھ :- م ۔ مؤل ۔ پُشٹ <? ۔ گاسِ یا بیٚیہ کُنہِ چیزٕ تمہٕ لنٛجہ یموٕ ستی گھور گھرٛاوِ منٛز بنٛد چھُ روزان ۔

پُشٹہِ تالہِ رَز :- سونہٕ ہنٛز یا روپہ ہنٛز سورَز یوسہٕ پُشٹہٕ ہنٛدی یا وأنکہٕ ہنٛدی پأٹھی دۄنتھ بناونہٕ آسہٕ آمٕژ ۔ یوسہٕ کُنہِ کُنہِ وَسکدَرٕ ہیوٚر کُن رَٹنہٕ باپتھ تالہِ پیٹھی کِنی لاگنہٕ چھےٚ یوان ۔

پُشٹہِ دیوٚل :- سُہ پیرٛ گاسہٕ کرٛیشم بیترٕ یتھ پُشٹھ بناوان چھِ ۔

پُشہِ :- وُچھو ''پُش [3]''

پُشہِ پاوُن (تھوُن) :- پرٛ پاوُن ۔ سائلم نہٕ تھوُن ۔ اۄڈٕ ڈٕے تھوُن ۔ برابر نہٕ پوشناوُن ۔

پُشہِ پیوٚن :- پرٛ پیوٚن ۔ چھوٚن گژھُن چھوٚنُن ۔ برابر نہٕ یُن ۔ یوٚت گوٚژھ تیوٚت نہٕ آسُن ۔

پُشہ ترٛاوُن ، پُشہِ ژھنُن :- کمی پۄرٕ کرنہٕ باپتھ ہرٕ راوُن ۔ ہرٕ یمانہٕ ژھنُن ۔

پُشینی، پُشائنی ، پُشنی :- م ۔ مؤل ۔ پُشن ۔ < ک: پُش < س: پُشیہ (ویدک) +نی پوشہٕ رینٛز ۔ پوش کِنَن واجنی ۔

پُشبان :- تھر ڈۄکھ ۔ ہمدرد ۔ رأچھ کرن وول ۔

پُشپکھ :- ن ۔ مؤل ۔ پُشپک < س: پُشپکہٕ ۔ راونہٕ ہنٛدِ

وبما نُک ناو۔

پُش پَناہ:-ڈۄکھ۔سہار۔(وَرگہِ پاٹھی) رَچھن وول۔دَردِل۔دَرِ دمَنٛد۔

پُشت:-ن۔مۄل۔پُشت <ف:پُشت۔س:پۄرشٹھ۔(۱) تھر پٹھِم پاس (کُنہِ چیزُک)۔کمر۔(۲) پبر۔م، تِمَن چھُ یانہٕ واٗنۍ ژون پُشتَن ہُنٛد دۄربر۔(۳) ڈۄکھ۔پِٹھ۔

پُشتَس روزُن:-ڈٲکِھس روزُن۔پٹھس روزُن۔مَدتَس تیار روزُن۔اَتھِ رٹُس تیار روزُن۔

پُشت دَر پُشت:-پبرِ پَتھ پبر۔

پُشتٕنی:-[<ف:پُشتنی] مورۄثی۔پَتہٕ وَتہٕ پیٹھُک۔

پُشتہِ پا، پُشتہِ پاے:-ن۔مۄل۔[پُشتہِ پا۔<ف: پُشتِ پا] کھورِ کہِ چھاپٕنُک پھُھبھر

پُشتہ¹:-ن۔مۄل۔پُشت <ف:پُشتہ۔ڈنگہٕ۔دَر۔

پُشتہ²:-سہٕ کیٚل یِیمہٕ سٟتۍ ڈۄنۍ ہچہِ نقشہِ چھِ کھَنان۔

پُشتک:-(۱) نُسُلک، بیالیٚک۔(۲) ٹھر ہُنٛد، کمُبرک، (مازبیترِ)۔

پُشرَن:-م۔مۄل۔پُشر <س:پُش+ر+ان۔(۱) پلوَن۔حوالہٕ گی۔(۲) پۄرِ وَن۔پَرتڑاونچ کام۔کُمی یا چھِتھ پۄرِ کَرنچ کام (۳) سوچھل یا ٹکرِ بیترِ یُس کُنہِ۔چیزس پُشہِ پیہِ تڑاونہٕ۔

پُشراوُن:-(۱) زبردستی کانٛسہِ کیٛنْہہ ٹھُکُن۔یتھ پیٹھ نہٕ بیا کھرأضی آسہِ تَس تی دیُن یا کرُن۔دیُن۔

(۲) پُش ژھُنُن۔پَرتراوُن۔پۄرِ وُن۔

پُشرِتھ ژھُنُن:-زبردستی کانٛسہِ کیٛنْہہ دیُن یا کرن دِپُن۔زورِ حوالہٕ کرُن۔یُس نہٕ تیٚچ مرضی آسہِ تَس تی دیُن یا کرنہٕ باپتھ وَنُن۔

پُشرُن:-وُچھو "پُشراوُن"۔

پُگُن:-مۄل۔پُگ <پراکرت:پُجٕ۔س:پۄر یتے (ویدک) م، بزج بھاشا پُگنوٗ۔گجراتی: پُگوٗں۔وُچھان وُچھان سَنٛز ولہٕ گرٛھنہِ۔زِپہ گرٛھنہِ۔نیٚنٛدر پیٚنۍ۔

پُل:-لوکُٹ کٔدل۔گلہٕ واٗٹ۔

پُلَن اژُن:-(۱) ناداٗری کِنۍ پلہٕ ہۄرلا گنس پیٹھ واتُن۔زِچہ لارنہِ۔پتھرس پیوٚن۔(۲) (وَرگہِ پاٹھی) پتھرِ پیوٚن۔ہمتھ نہٕ روزٕنۍ۔

پُلَن پیوٚن:-ناداٗری کِنۍ کہما گری کرِنۍ پیٚنۍ۔

پُلَن واتُن:-کہٕنْہ نہٕ روزُن۔زِچہ لگنہِ۔م: سوٗنٛدر واٗ ژپُلَن۔توتہٕ مُٹھس نہٕ گلَن۔

پُلاس:-ن۔مۄل۔پُلاس <انگ پلیٚرس۔(Pliers)۔بُتھ دَنٛد کرِتھ اکھ اوزار یِیمہٕ سٟتۍ کِلی بیترِ کڈان تہٕ تار بیترِ ژٹان چھِ۔

پُلِ صراط:-ن۔مۄل۔پُلِ صراط <ف:پُل+ع: صراط۔مُسلمانَن ہِنٛد عقیدٕ مۄجوٗب مَس والہٕ کھوتہٕ زأیُل تہٕ تلوار دار کھوتہٕ تیز دوزخہِ پیٹھی جنتس تار دِنک کٔدل۔دپان چھِ زِرتی لۄکھ

ہیکَن اَمہِ پیٚٹھٕ کُنہِ مُشکلہِ وَرأے جَنٔتس ژٕرتھ

تہٕ گونہُگار پَپِن اَمہِ پیٚٹھٕ اپورتران تران چھلہٕ

گژھتھ جہنمس منٛز۔

پُلپس :۔ن۔موٗل۔پُلپس < انگ: پولیس۔(Police)۔

پُلسہٕ، پُلسہٕ وأل۔ حکومتکی باوردی کارنٛدٕ یِم

اوٗندرۆنٛی امن تھوان چھِ۔

پُلپس سٹیشَن :۔ن۔موٗل۔پُلپس سٹیشَن < انگ:

پولیس سٹیشَن (Police station) تھانہٕ۔

پُلہٕ :۔ن۔موٗل: پُل < پرا کرت: پوٗلہَ < س: پوٗلہ۔

گاسُو کھور بانہٕ۔

پُلہٕ پأتو :۔تِم چیز یِم سَفرس منٛز بکار چھِ یِوان۔

سَفرُک سامانہٕ۔

پُلہٕ دَجہِ :۔نٕمی دَجہِ۔تِمہِ منٛجہِ دَجہِ یِمہِ پُلہٕ ہأرِس منٛز کھور

ٹیٚنٛڈی ترِنشہِ رَچھنہٕ باپتھ تھونہٕ چھےٚ یِوان۔

پُلہٕ ہٕری مَدٕن :۔(ہزلہٕ) سُہ یُس آسَن وول

أسِتھ تہٕ شکَس لَد ہیوٗ ہ پکہِ۔

پُلہٕ ہوٗر :۔(ل۔م) گاسہٕ جوٗری۔تہِ دُپتھ گو گاسہٕ

کھور بانہٕ جوٗری۔

پُلٹِس :۔ن۔موٗل۔پُلٹِس < انگ: پولٹس (Poultice)۔

گرم آبس منٛز اُڈرأوِتھ ژٹہٕ ٹرٕ أکِش یوسہٕ

پھچھرَن کھارنہٕ باپتھ ژرٕٹ گرِتھ لاگنہٕ

چھےٚ یِوان۔

پُلسہٕ چوٗکی :۔لوکُٹ پُلپس تھانہٕ۔

پُلسہٕ وول :۔پُلسُک سِپاہ۔

پُن :۔ن۔موٗل۔پُن <?] ژورژ۔

پُنم :۔موٗل۔ پُنم۔< س: پوٗرِنما......زوٗنہِ پَچھُک پٔتِم

دۆہ۔رِتُک سُہ دۆہ یِیلہِ پھَل ژٕندر رٕہش زوٗن

آسان چھےٚ۔

پُنم ژٕندر، ژٕندرَمہٕ :۔پُنم۔ہٕتھٕ زوٗن۔پھَل ژٕندر۔

پُنُن :۔موٗل۔پُن < س: پوٗرنہٕ۔لوٗگ گژھُن۔پوٗز

نیرُن۔پوٗر گژھُن (وَدھَو یا اٰہی بیترِ)

پُنو :۔وُچھو ''پونہٕ''

پُہری :۔تِمہِ رَژ یِمن پیٚٹھ گاسہٕ پَنجہِ چھِ وونان۔

پُہر :۔ن۔موٗل۔پُہر۔ <?(۱) اَکھ سَخ زہریلہٕ سَر پھ

ذاتھ۔(۲) (وَرگہٕ) سیتھ۔مِ زَن چھُس پُہر۔

پُہری بلاے :۔اِنسانہٕ کُنہِ آفتھ۔ژکھِ سِتی مَتیو مُت۔

یُس بچھتھ ژھِنہٕ۔

پُہری لَد :۔سہژ لَد۔سہژ ل۔یُس ژھر ٹھ آسَن۔

پُہر آسُن :۔سیتھ آسُن۔ژھرٕ ٹھ آسُن۔

پُہ :۔اَتھ سِتی یِم لفظ بَنِن تِم چھِ ''پوہ'' لفظس تَل دِنہٕ آمتی۔

پےٚ ۱ :۔ن۔موٗل۔پےٚ < ف: ?پود۔کۆتُمت رَلی

پھَمب۔

پےٚ وونی :۔کۆتُمت رَلی پھَمب ہینہٕ وول۔

پےٚ ۲ :۔م۔موٗل۔پےٚ <?۔(۱) پیر۔پُشت۔لگ

بگ اَکی وأنسہِ ہٕتھٕ زٕو ذاتھ۔(۲) شُری کُٹ تہٕ

زُری پُتری۔

پےُ ۳:- کاٹنَن ہُنٛد وۄنُمت ٹھُٹپ یِیمہِ سٟتۍ گاڑ چھرٕٹان۔

پیرُ :- پےُ یوسہٕ مانٛچھ گنہٕ منٛزٕ ۄرۍ یہِ پَتہٕ ۄرۍ یہِ چھےٚ نیران۔

پیرُ کڈُن :- مانٛچھ گنٛج بَچہٕ کٔشی کَرٕنۍ۔

پۆ

پۆت :- ن۔ مۆل۔ پۆت < س: پُتر یا پوتہ۔ (۱) بَچہ (خاصکرِتھ جانا وارِ سُنٛد) مِ، پچھِن پۆت۔ کِسی یۆت۔ کوکر پۆت۔ کاوِ پۆت، کٹہٕ پۆت۔ چھِرٕ پۆت بیترِ۔ (۲) شُر۔ نٕچُو۔ مِ، کو پۆت۔ سو پۆت۔ (۳) کُنہِ لَفظس سٟتۍ پَتہٕ میلِتھ چھُ ہاوان لوکُٹ موکُٹ جان چیز۔ مِ، چھانٛچھِ پۆت۔ مونہٕ پۆت۔ (۴) زأژناوَن سٟتۍ پَتہٕ میلِتھِ چھُ ہاوان زِ کَمہِ خانداُنک چھُ۔ مِ، کولہٕ پۆت، دَرٕ پۆت۔

پۆتۍ برٛأر :- اَکھ زأوِج تہٕ مُشکہٕ داردٲں ذاتھ۔

پۆتۍ کوکر :- کوکرَتہٕ تَسٕنٛدۍ بَچہ۔ سو کوکرِ یُس لوٚکٹی لوکٹی بَچہ سٟتۍ آسَن۔

پۆتۍ کھیٚج :- جانا وار بچَن ہنٛزٕ پنٛگتھ۔ خاصکرِتھ کوکرَتہٕ بَطخ پۆتَن ہنٛز۔ (ہزلہٕ) ژۄر عیال۔

پۆتنا :- م۔ مۆل۔ پۆتنا < س: پۆتنا۔ أکِس راکھسینہِ ہُنٛد ناو یوسہٕ کرٛشنَس مارنٕچہ کۆشِشہِ منٛز پانے تَسنٛدِ دٔسی مارٕ گیہِ۔

پۆتھۍ :- م۔ مۆل۔ پۆتھ < س: پُستی۔ یا پُستا۔ پرٛاکرت: پتّھا۔ کِتاب۔ قَلمی کِتاب۔ شاسترٕی کِتاب۔ دَرٕچ کِتاب۔

پۆٹھ :- مۆل۔ پۆٹھ < س: پُشٹَہ۔ مۆٹ تہٕ دٕرٕوٹ۔ بوُرت۔

پۆٹھرُن :- (کارِ بارَس بیتر منٛز) پوچھر دِنٛچ کٲم۔

پۆٹھراوُن، پۆٹھرُن :- (۱)۔ تیۆت کھیٛاوُن یُتھ پوٹھِ۔ (۲) (کارِ بارِ رٕنٛگی) پوچھر دیُن۔

پۆد :- < ف: پود۔ ستٕرِ پنٛک سہٕ وارِیُس قالباف ییٚنٛزٕ سدٕ وأرۍ برٕتھ تاران چھِ۔

پۆر ۱:- ن۔ مۆل۔ پرٕی < س: ؟ پُرَ۔ چھوکھ۔ اکہِ پھِر یکِہٕ وَتہٕ (أنٛی) نیرونٕی۔ مِ، شُتلی پۆر۔ ٹھۆلہٕ پۆر۔

پۆر ۲:- ن۔ مۆل۔ پرٕ < س: پُرَ۔ بٔستی۔ لوکُٹ گام۔ مُحلہٕ۔ مِ، ہَنٛدٕ پۆر، آرم پۆر۔ کمانگرٕ پۆر۔

پۆر ۳:- ن۔ مۆل۔ پۆرٕی < س: پۆر (رِگ دیدک) گوٗس منٛز بَنأوِمژ اکہِ قِسمٕچ ترٛۆش ژۄٹ۔

پۆر ۴:- قدم۔ مِ، زَل پۆر، مَل پۆر۔

پۆر ۵:- مۆل۔ پۆر < س: پۆر یا پۆرنہ۔ پُرکہ۔ پۆرِ۔ سورٕے۔ سأرٕلَم۔ شرٛۆنٛتھ۔ برابَر۔ برٕتھ۔ یۆت گۆژھ تیۆت۔ یۆت پزِ تیۆت۔

پۆرِ دِنہٕ :- (پۆرِ) وَقتَس پیٹھ (خاصکرِتھ ییٚلہِ کانٛہہ دُجان آسہِ)

پۆرروزُن :- لَفظَس پیٹھ روزُن۔ وادٕ پالُن۔

پۆرنیرُن :- (۱) پۆرِ نیرُن ۔ بَرابر نیرُن ۔ نَہ کَم تہٕ نَہ زیادٕ نیرُن (وَزنس بیترِ منز) (۲) وَقتہٕ کاَرِ بکاریَن ۔ وادٕ وَفائی کَرٕنۍ ۔

پۆرٕ :- ن ۔ مۆل ۔ پرٕ < س: پۆروَ ۔ مَشرِق ۔ یِیاَرِ سِرۍ یہ کھسان چھُ ۔

پۆرِ کنہٕ :- اَفتابہٕ کھسنکہِ طرفہٕ ۔ مَشرِقہٕ طرفہٕ ۔ پۆرِ کنۍ ۔

پۆرِ کنۍ :- پۆرِ کنہٕ ۔

پۆرِ کنۍ سِرۍ یہ کھسُن :- (نیک شۆگونس منز وَنان) سبٹھےٚ رُت بُتھہٕ یُن ۔

پۆرےٚ :- مۆل: پۆر < س: پُر ۔ پورُک یا پورَن ہُند ۔ مِ، دُپۆر ۔

پۆرَکھ :- [ن ۔ مول ۔ پۆرَک < س: پۆرَکہ] ۔ پرانا یامس اَندر رٕچھن نکہٕ وور بَند کرِتھ کھوور نگوارِ شاہ کھارُن ۔

پۆرَن ا :- مۆل ۔ پۆرَن < س: پۆرنَہ ۔ پۆرٕ ۔ سائلم ۔ مُکمل ۔ سورُے ۔

پۆرٕ :- مۆل: پۆر < س: پۆر یا پۆرنَہ ۔ ا ۔ سائلم ۔ ثۆبُوتھ ۔ یتھ نہٕ کمی پیٹھی آسہِ ۔ سرٕ ؤنٹھ ۔ ۲ ۔ بُرتھ ۔

پۆرٕ سپدُن :- ا ۔ بَرِتھ یُن (بانہٕ بیترِ) ۔ ۲ ۔ برابر یُن ۔ پرٕکھٹُن (خاب یا کاَنسہِ ہُند کینہہ منگُن) ۔ ۳ ۔ موکلُن ۔ اَندواتُن (کانہہ کام کار بیترِ) ۔

پۆرٕوَنۍ :- م ۔ مۆل: پۆروَنۍ < س: لۆرَ + پنَہ ۔ نوقصان پۆر کرنہٕ باپتھ یہ کینژھا بَرُن پیہِ ۔ چیٚٹ ۔

پۆرٕوُن، پُروُن :- مۆل: پۆروَنۍ < س: پۆرنَہ ۔ ا ۔ بَرُن (گوٚد یا کھوڑ بیترِ) ۔ ۲ ۔ پۆرٕ کرُن ۔ مِ: حسابٕ پۆرٕوُن ۔

پۆرُن :- مۆل: پۆرَن < س: پۆرنَہ ۔ ا ۔ بَرُن ۔ بَرٲے کرٕنۍ ۔ پُروُن ۔ ۲ ۔ پُتھ تراُوُن ۔ یہ پرٕ آسہِ تہٕ بَرابر کرُن ۔ ۳ ۔ خرچس برائری ہیٚنۍ ۔ گُذارٕ سپدُن ۔ سبدٕتھ گرٕھنۍ ۔

پۆرہر :- م ۔ مۆل: پۆرہر < س: پۆر + ک: ہر ۔ ا ۔ پۆرٕ آسُن ۔ پۆرٕ آسنچ یا بَرابرتیچ حالتھ ۔ ۲ ۔ پۆرُن ۔ زِندگی اَندر کھسُن ۔ ہُر ہر ۔ بَرکتھ ۔ مِ، نصیبس گرٕھ ہِ پۆرہر آسُن ۔ ۳ ۔ سیری ۔

پۆری :- م ۔ مۆل: پۆر < س: پُنڈ ۔ وُٹھ کاکدس بیترِ منز تھوٚمژ کنٛج پھکھ بیترِ ۔ مِ، ناستہٕ پۆری ۔ پھُلہٕ پۆری بیترِ ۔

پۆری پیٚنہٕ، پۆرِ پیٚنہٕ :- م ۔ مۆل: پۆرِ پیٚنۍ < س: پۆرَ + س? پتنہ ۔ (خرچس بیترِ) برائری ہیٚنۍ ۔ پُتھ نہٕ پیوٚن ۔ گاٹہٕ نہٕ پیوٚن ۔

پۆز، پۆزا :- م ۔ مۆل: پۆز، پۆزا < س: پۆجا ۔ ا ۔ آرادنا ۔ عبادتھ ۔ ۲ ۔ یزتھ ۔ مان ۔ مِ، پۆژھی پۆزا ۔

پۆزایہٕ بہُن :- پۆزا کرنہِ لگُن ۔ پۆزایہٕ ہُند سنٛز کرُن ۔

پۆزاَری :- ا ۔ گور ۔ برٕہمن یُس اتھ پۆزایہ کرناوَنہٕ ۔

پۆزِبتہٕ :- سہٕ بتہٕ یُس مورد ہٕ سِندٕ ناوِ کھیاوان چھہٕ ۔

پۆزِبرٛہمن :- سُہ برٛہمن یُس پۆزِ بَتہٕ کھوان آسہِ ۔

پۆزُن :- پۆزا کرٕنی ۔ عبادَتھ کرٕنی ۔

پۆزکرٕنی :- ۱۔ پۆزا کرٕنی ۔ آرادنا کرٕنی ۔ عبادَتھ کرٕنی ۔ ۲۔ یزَتھ کرُن ۔ مان کرُن ۔ کاُنسہِ تأظیم ہاوُن ۔

پۆزی :- م ۔ مؤل : پۆز < س : ؟ پُرَ + رَجہ ۔ زِپنگ سُہ رَنٛدُک یُس گری ہنٛدِ گرٛہہ مٔنٛزی کڈِتھ لاکمہِ ستی بَنٛد چھُ آسان ۔

پۆزمال :- گرِس منٛتہٕ وِزِ یا مشین کرنہٕ وِزِ اَسَس تھَھ گرنُک اَکھ اوزار ۔

پۆزنی :- [مؤل : پۆزنی < س : پُوجنِیَہ] ۔ پۆزا یہِ لایق ۔ یزَتس لایق ۔

پۆژ ۱ :- م ۔ مؤل : پۆژ < س : پُچّھ ۔ سُہ زیوٕٹھ پکو یُس زَنانہٕ کلہٕ وٕلی نِس پتہٕ کنہِ بون تام ترٛ اوان چھےٚ ۔ زَنانن ہُنٛز زیٛٹھ کلہٕ وٕج ۔

(پرٛانہٕ) پۆژِ :- پرٛانہِ طریقہِ ۔ پرٛانہِ حسابہٕ ۔ پرٛأنی پأٹھی ۔ م ، پرٛانہٕ پۆژِ پکان ۔

پۆژ ۲ :- م ۔ مؤل : پۆژ < س : پوتہ ۔ پۆت لفظُک ماد ۔ م ، گچھ پۆژ ۔ کوکر پۆژ ۔

پۆژ ۳ :- م ۔ مؤل : پۆژ < ؟ مگر م ، پُتر + دا ۔ پچھدا = اکہِ قسمٕچ بوٗٹھ یتھ تلہٕ کنہٕ گوگج ہش آسان چھےٚ) ۔ پرٛانک ، گنٛڈک یا روٗہنک گاسہٕ ۔

پۆسترِل :- ن ۔ مؤل : پۆسترِل < ؟ ۔ اکہِ کلٕنگ ناو ۔

پۆستین :- م ۔ مؤل : پۆستین < ف : پوستین ۔ چۆر ۔ چیٚری چوغہٕ ۔ سُہ کوٗٹھ یتھ اَسترٕ کنہٕ چۆر آسہِ ۔

پۆشِش :- [مؤل : پۆشِش < ف : پۆشِش < پوشی] پوشاکھ ۔ پکو ۔ وٕلیُن ۔

پۆشید :- مؤل : پۆشید < ف : پوشیدہ ۔ کھٹِتھ ۔ گُپتھ ۔ ژۆر پأٹھی ۔

پۆں :- ن ۔ مؤل : پۆں < آوازِ پیٹھ ۔ شیشکہٕ شبد ۔ سو آواز یوسہ ترُم بیترِ واینہٕ ستی نیرِ ۔

پۆں پۆں :- (موٹر) ہارنٕچ آواز ۔

پۆں کرُن :- شَنٛگر کرٕنی ۔ ریٛشہ ٹلُن ۔

پۆنا یہِ واتُن :- مؤل : پۆنا < مراٹھی : پُنے یا پونا ، اکہِ شہرُک ناو] ۔ (وَرگہٕ) تباہ گژھن ۔ کُنہِ لایق نہٕ روزُن ۔ أنٛدری أنٛدری سورُن ۔ توتام نہٕ خبرِ روزٕنی یوتام پھش آسہِ پھیوٗرمُت ۔

پۆنا یہِ واتناوُن :- ژَلنس پیٹھ واتناوُن ۔ حیرانُن ۔

پۆنٹ :- ییچہٕ ہُنٛد لوٗٹ یتھ منٛز پاہ یا میژ چھِ ساران ۔ پونچُل ۔

پۆنکار :- سُہ ستہٕ نور یُس کلو فقیرٕ پچھن وِزِ چھ وایان ۔

پۆ

پۆپ :- ن ۔ مؤل ۔ پَپ < س : پکو ۔ پچ کہ پوختہٕ ۔ پپومُت ۔ کھیوٗن لایق گومُت (موبیترٕ) ۔

پَپہٕ سَگ :- پٔتیم سَگ یُس پَپنہٕ وِزِ دِنہٕ ییہِ ۔

پۆپ ٹنگ :-ن۔ مۆل: پَپ ٹنگ۔ (ل۔م) پپۆمُت (ورگہٕ) وأنسٕھ، ییمِہ پَنٕز دۆہ کٕڈِٕ مِتہ آسن۔

پۆپراوُن، پۆپرُن :-ا۔ پۆپ بناوُن۔ پوٚختہٕ بناوُن کوٚچ نہٕ تھوُن۔ ۲۔ چوب دِتھ ہُنٕزراوُن، وَرِم کھارُن۔

(لاکھ) پۆپراوِنی :- تیُتھ کینٛہہ کرُن ییمہٕ سٕتؠ بیمار پینٛچ نوبتھ واتہٕ۔

پۆت :-سۆل: پَت < س: پَشچات اَپا کتات (ویدک)
ا۔ پٔتیم۔ آخری۔ م، پۆت پین۔ ۲۔ پَتہٕ کنیٚگ۔ پٔتمہٕ طرفُک۔ م، پۆت پاس۔ پۆت آلو۔

پٔتؠ :-ا۔ پٔتؠ کنؠ۔ پٔتؠ مہِ طرفہٕ۔ م، کنؠ پٔتؠ۔ ۲۔ پَتہٕ۔ م، کاجہِ پٔتؠ۔

پٔتؠ پٔتؠ :-ا۔ (کأنسہِ ہنٛز) غار حاضری منٛز یا بے خبری منٛز۔ م، تَس اوٚنکھ پٔتؠ پٔتؠ پھش۔ ۲۔ پٔتمس طرفس کُن۔ پَتھ کُن۔ م، پٔتؠ پٔتؠ پکُن۔

پٔتؠ تہٕ برۄٹھی وُچھُن :- مایہٕ سٕتؠ تھلہِ تھلہِ وُچھُن۔ ژھاین تہٕ گژاین وُچھُن۔

پٔتؠ دِین :- ناوِ پَتھ کُن وورِانٛن۔ ناوِ پۆت زیرانٛی۔

پٔتؠ کنؠ :-ا۔ پٔتؠ مہِ پاسہٕ کنؠ۔ ۲۔ (کأنسہِ ہنٛز) غار حاضری منٛز۔ ۳۔ ژۄرِ پأٹھی۔ کأنسہِ خبر تھونے۔ تھی نہٕ۔

پٔتؠ کھوٚری :- جَل جَل۔ واتہٕ وُنے۔

پٔتؠ گژھُن :-ا۔ بَرِ گژھُن۔ ۲۔ کار بارس منٛز پَتھ گژھُن۔ زَوال یُن۔ ۳۔ یہٕ ییٚنس تیار آسہٕ تہٕ رُکتھ گژھُن۔ رٔہتھ گژھُن۔ وأتتھ کأم بَند گژھٕنؠ۔ م، گرٕ کھ پٔتؠ گژھٕنؠ۔

پٔتؠ یُن :-ا۔ بازیُن۔ پَتھ ہیوٚن۔ کرُن تراوُن (کانٛہہ کأم کار)۔ ۲۔ تنگ یُن۔

پۆتُس :- پَتو لاگن۔ آخرس پیٹھ۔ پَتھ۔

پۆتُس پَتھ :-اَکھ اَکس پتہٕ۔ اَژھن۔ ژھدرۆس۔ م، سہٕ گو پۆتُس پَتھ فیل۔

پۆت اُسن :- پَتہٕ کنہِ ہِزل کرُن تہٕ اُسن (تراوُن)۔

پۆت آلو :- سہٕ ناد یا آلو یُس کأنسہِ کنہِ جایہِ پیٹھ نیروُن کانٛہہ دِیہِ۔ یہِ چھُ پھیٚشِل مانِنہٕ یوان۔

پۆت آنگن :- سہٕ آنگُن یُس لرِ پَتہٕ کنہِ آسہِ۔

پۆت بَر :- پۆت دَرواز۔ سہٕ دَرواز یُس لرِ پٔتؠ مہِ پاسہٕ آسہِ یا پٔتمِس آنگنَس آسہِ۔

پۆت بَرَن :- پٔتمِس آنگنَس بَر، دَرواز۔

پۆت بَل :- تھر ہُند زور۔ پٹھ آسنک زور۔ ڈۆکھ آسنک زور۔

پۆت بلنہٕ :- تمہ پَن ییم کأنی شال بناوَن وِزِ شُمن سٕتؠ رٔلتھ چھِ آسان۔

پۆت بُٹھ :- دانہٕ کٔھن ژاربن پٔتؠ کنؠ جاے۔

پۆت بۆر :-ا۔ (ہواتہٕ گاشہِ بیتر یا پَتھ) لرِ پٔتؠ کنؠ ژۆٹمُت وۆب۔ ۲۔ وارِ یا کھلَس پۆت پاسک دَرواز۔

پۆت بیٛہہ :- (مألکس یا اَفسرس) بٕز وٕنہہ کنہِ کأم

گرٕنی تہٕ پتہٕ کنہٕ نرزٕ نگہٕ وُٹھ بہٕن۔

پۆت پتایہ (پتٕ پتٕ) پادشٲہس غأبتھ:- کانٛہہ اَکھ چھُنہٕ غأبتہٕ نِشہٕ بچِتھ، پرٛتھ کانٛسہٕ ہنٛز چھےٚ تَس پتہٕ کنہٕ غأبتھ کرنہٕ یوان۔ تہٕ اَوٕ کنۍ چھُنہٕ پۆت غأبتھ مُجرا۔

پۆت پچھارِدِنہٕ:- ۱۔ گُرِس گُپنٕس بیترِ پتٕمبن زنگن ٹِکۍ لِس ستۍ گنڈ کرُن۔ ۲۔ آشِنٛی، نوکر یا شُر کوٚٹ بیترِ گرِس منٛز بنٛد تھوٗن تہٕ اور یور نیرنہٕ کرنہٕ دیُن۔ گرِہہ منٛز کابہٕ تأن کرُن۔

پۆت پچھیر، پۆت پچھارٕ:- ۱۔ سورَز ییمہٕ ستۍ گُرِس گُپنٕس بیترِ پتٕمبن، زنگن۔ ٹِکۍ لِس ستۍ گنڈ ییہٕ کرنہٕ۔ ۲۔ پتہٕ پتہٕ وابہن وألۍ۔ رنگن وألۍ۔

پۆت پلَو:- ۱۔ نألۍ پلوٗک پتٕمیم حِصہٕ۔ نألۍ پلوٗک سُہ حِصہٕ یُس دوٗر درازٕ أشناو۔ برٛوٗٹھۍ مہٕ زنانہٕ ہنٛدی مألۍ نہٕ طرفہٕ رِشتہٕ دار۔ ۳۔ پلو۔

پۆت پو:- پنہٕ نی باپتھ پوٚنسہٕ ٹونک یا چیز بیترِ پتھ کُن ٹُلتھ یا سوٚمبرتھ تھوٚپچ ترٛاے۔

پۆت پاس:- (کُنیُک) پتٕمیم طرف۔ تھَر۔

پۆت پِپن:- ۱۔ پتٕمیم پِپن۔ پتٕ مہٕ لتہٕ پرٛسُن۔ ۲۔ سُہ شُریس پتہٕ بیا کھ کانٛہہ شُر زیوٗنہٕ۔ پتٕمیم شُر۔ یڈ ووتھرُن۔

پۆت پۆت:- پتہٕ کنہٕ۔ کانٛسہٕ ہنٛزٕ غأر حاضری منٛز۔ ژوٗرِ ژوٗرِ۔ م، پۆت پۆت پادشٲہس غأبتھ۔

پۆت پھِرُن، (پھِروٗن):- ۱۔ واپس اَنُن، نیُن یا سوزُن۔ ۲۔ (کانٛہہ کنہٕ کامہٕ بیترِ نِشہٕ) پتھ ہوٕناوُن۔ بازٕ تھوٗن۔

پۆت پھیرُن:- ۱۔ واپس پھیرُن۔ واپس گژھُن۔ ۲۔ پتھ ہیوٗن (کنہٕ کامہٕ نِشہٕ)۔

پۆت تاپھ:- دِگرِ پتُک تاپھ۔

پۆت ٹھل:- أخری ٹھل یوسہٕ کارگر سپدِ۔

پۆت ٹھل کڈٕنی:- پۆت پھیرِتھ۔ پینٛدِ یا لٹھۍ کنٛجہٕ بیترِ ٹاس کڈُن۔ (ورگہٕ) پوٚتُس سُہ ٹاس کڈُن ییمہٕ ستۍ أخرس پیٹھ زٕ ہنٛ زِ۔

پۆت چھوکہٕ تھنٛی:- بڈٕ تھ کامیأبی یا سبزٕ رگژھُن۔ یہ نہٕ زانہہ بنٛیومُت آسہٕ تہٕ پوٚتُس بنُن۔

پۆت چھومبہٕ:- کھلس منٛز یہ چھو۔ منے روزِ تہٕ پوٚتُس چھومبُن۔

پۆت دَر:- تزکرِ ہُنٛد سُہ پوٚتُر یتھ منٛز تولنہٕ وِزِ پَرمانہٕ تھَوان چھِ۔

پۆت دَرِ:- پتہٕ کنہٕ یا پتھ کُن پھرنہٕ باپتھ دزسہٕ یا لُمن۔ ۲۔ پُشت۔ پتٕ مہٕ زنگہٕ ہنٛتھ چارواے سُندٕ ترکھ (ترٛبکھ)۔ ۳۔ کولہٕ ہُنٛد أخری گنڈ۔

پۆت وَل:- دانہٕ منٛہٕ نک پتٕمیم دَل۔ تو ملہٕ دَل۔ پچھہٕ دَل۔

پۆت دوکرُن (کھارُن):- پھیرِتھ داوس بہٕن۔ واپس شرط یا بیہ بہٕن۔ (ورگہٕ پأٹھی) پھرِتھ پھبرُن ژھنُن۔

پۆت ڈَکھ:-۱۔پتہٕ کانٛہہ مَدتَس آسُن ۔ پۆت تھَر ۔کانٛسہٕ ہُنٛد پُشت آسُن ۔۲۔ناوِ بیترِ ہمتلہٕ یا کھورِ ستی پتھ کُن لَمُن ۔ناو بیترِ پتھ کُن رَٹُنۍ۔

پۆت ڈَمب:-ناوِ ہِنٛدِ پۆت نَمک گالو۔

پۆت ڈَنٛگ:-پتۍ مبن زَنگن گنڈ ژھنٛج رَز۔ پتۍ مبن زَنگن ہُنٛد رَزِ گنڈ (چاروٲیس بیترِ)

پۆت رَو:-۱۔پتۍ پتۍ دَوُن۔پتۍ پتۍ پکُن ۔۲۔(آبُک) پتھ کُن بَکہٕ دیُن۔

پۆت رأچھ:-پانَس پتہٕ یُس کُنہِ رأچھ کرنہٕ باپتھ تھٲوِ زبن۔

پۆت رِکن، پۆت رِکنۍ:-۱۔پکان پکان پتۍ کنۍ کھر گژھنۍ۔۲۔(ورگہٕ پاٹھی) بےٚ خبری منٛز کأم خراب گژھنۍ۔بےخبری منٛز کُنہِ کامہِ بیترِ پار یُن ۔کُنہِ کارَس پتۍ کنۍ کھریُن۔

پۆت رۆٹ:-گونہٕ ہُنٛد ڈَکھ۔

پۆت ربہٕ:-پۆت فِکرٕ۔پانَس پتہٕ کانٛسہٕ ہنٛز یا کُنٛج پریشانی۔

پۆت زَنٛگ (تہٕنۍ):-پھیٚشل زَنٛگ۔

پۆت زیر:-۱۔ناوکڈنہٕ یا بڈاونہٕ وِزِ کھورِ بیترِ ستی اوٚنمت پۆت دَکہٕ ۔۲۔کأم کرناونہٕ باپتھ کانٛسہٕ زیرٕ زیر کرٕنۍ۔ کانٛہہ ووٚلسنَس اُنُن۔ کانٛسہِ ہٲکھی ہٲکھی کرُن۔

پۆت زوٗن:-رأژ ہُنٛد پٔتِم پہَر۔پتمہِ پہرُک زوٗنہٕ گاش۔ م، پۆت زوٗنے موٚت وُزِنووُم (للہ دید)۔

پۆت ژوٗر:-پتۍ کنۍ پھرَن وول۔(یہِ چھُ گرپیٚد بن وَننہٕ یوان)۔

پۆت ژور:-پٔتِم ژور۔دانٛک پٔتِم یا ترٛیٚم گگ۔

پۆت ژھٹھ (تہٕنۍ):-۱۔بجرس منٛز کانٛہہ کھریُن۔ ۲۔کُنہِ کتھِ بیترِ ہُنٛد رَدِ عمل۔

پۆت ژھاے:-۱۔سوژھاے یوسہٕ پانَس پتۍ کنۍ پیٚیہِ۔۲۔پۆت اَنہار۔پۆت چال۔(یٚیمہٕ کنۍ اِنسان پتۍ کنۍ پرزِ ناونہٕ ییہِ)۔پۆت ترٛاے۔ ۳۔پۆت شہُل۔دۄہ لوٚسن وِزِ ہنٛز ژھاے یوسہٕ سبٹھاہ زیٚٹھ چھےٚ آسان۔۴۔سَر پرستی۔ڈۄکھ۔

پۆت سَب:-ساری نِے پتہٕ کُنٛج تنٛدل (سالرن ہنٛز)

پۆت ساد:-پۆت مزٕ۔کینٛہہ کھیٚتھ یُس مزٕ اخرس پیٚٹھ باسہِ۔۲۔سہٕ مزٕدار چیز یُس پۆتُس کھینہٕ ییہِ۔

پۆت سأر:-کانٛسہٕ ہُنٛد مال بیترِ پتۍ پتۍ وارِ وارِ ہیٚتھ ژلُن۔

پۆت شہُل:-پۆت منٛدِ نیک شیٚہجار۔ٹھنٛڈی۔

پۆت شۆپ:-زِٹھبن ہنٛز وراثتھ ۔ زِٹھبن ہُنٛد تورُمت جاداد بیترِ۔

پۆت فِکرٕ:-پتھ کُن فِکرٕ روزٕنۍ۔پۆت کل۔

پۆت کتھ کرنہٕ:-غأبتھ کرٕنۍ۔ غیٖبتھ دِیا کرٕنۍ۔ کانٛسہِ ہنٛز غأر حأضری منٛز تَس خلاف وَنُن۔

پۆت کل:-پۆت فِکرٕ۔ژوٗرٕ کل۔ أنٛدرٕی أنٛدرٕی کُنہِ کُن فِکر آسنۍ۔

پۆت کنہٕ بوزُن:-بیٚیہِ ہِنٛدی کنۍ بوزُن۔

(کأنسہ) سو کتھ کنَن گژھنہٕ یوسہٕ نہٕ تَس
ؤنۍ مژ آسکھ۔ الغأیہ بوزُن۔

پۆت کئیل:- مُصیبتہٕ علاوٕ یہ فِکرٕ آسنہٕ زِ پتہٕ کنہٕ یا
مےٚ پتہٕ کیا بنہٕ میانِس (خاص کرِتھ ییلہٕ کانہہ
قأداسہِ یا آسہِ مرنہٕ سَر بیتر)۔

پۆت کھَش:-۱۔ اتھٕر طرفہٕ کھَش ۲۔ بےٚ شونٛکۍ
پأٹھۍ گألتھ ژھنُن۔

پۆت کھَل:- سو چھومبہٕ کرنٛچ جاے یوسہٕ لرِ پتہٕ کنہٕ آسہِ۔

پۆت کھورِ (کھور بن):- والنہٕ وُنۍ۔ جَل جَل۔
ؤلۍ ؤلۍ۔

پۆت کھورِ ژلُن:- یوان یوأنی واپَس پھیرُن۔
جَل جَل واپس نیرُن۔

پۆت گَب:- ژچہٕ مرِ لنٛجہٕ یا موٚنٛڈس بیتر بیہٕ کوٚٹ نیرُن۔

پۆت گَس (دیٚن):- ۱۔ پھیرِ پھیرِ کتھن
دَل (خاص کرِتھ گامژن کتھن) ۔۲۔ ہوٚکھس
فصلس دانٛد پھِرناونۍ۔

پۆت گنٛڈ:- کُل بیترِ ژٹنہٕ وِزِتھ پۆت درٕسہ رٹنہٕ
خأطرٕ رز گنٛڈ۔

پۆت گنہٕ:-۱۔ گاڈِ ہُنٛد لچہٕ طرفُک حصہٕ ۲۔ کوٚٹیک،
تھمُک یا کُلیُک پتُیم حِصہٕ۔

پۆت گِلَن (گژھنہٕ):-۱۔ پکنہٕ وِزِ پۆت پانٛچ
تژاے گژاے ۔۲۔ پۆت خیال یِن۔ مرضی
بدلنۍ۔ مروانہٕ پھیرُن ۳۔ بُلتھ ییہٕ مرنہٕ

پیٚوُن۔ اَبلٕ وُن اَستھ ییہٕ پتھ گژھن۔

پۆت گوٚد:- کأنسہِ اَشناوس ژۆرٕ رژھیہٕ مدتھ کرنہٕ
باپتھ گرس دَدارٕ واتُن۔ م، مالۍ نیٚگ چھُس
پۆت گوٚد۔

پۆت گژاے:-۱۔ پکوٚن بیترٕ چھلنہٕ وِزِ پۆت چھوکھ
کڈُن ۲۔ پۆت گِلَن، یَل۔ پۆت یِتھ۔

پۆت لَب ژٹنۍ:- پتہٕ مہٕ لبہِ یوٚر ژٹتھ سَن دِنۍ۔
م، مطلب ژٹاوِ پۆت لَب۔

پۆت لاٹھ:- (ل۔م) اَخری تہٕ پتُیم لاٹھ (دستارس
بیترٕ)۔ آنکارٕ پتہٕ یَب ہیٚوُن۔ پۆت مروانہٕ۔

پۆت لاس:- نوقصان تہٕ خأری بیترٕ تُلِتھ پتُس
اَتھ آمژ بڈ کھچھ یا فأید۔

پۆت لاکھ:- سو کھون یا بوریُس پتُس مارنہٕ ییہٕ پتُیم
سأرٕ۔ ییہٕ پتہٕ مہٕ لٹہٕ سارنہٕ ییہٕ۔

پۆت لانٛج:- سکھر بیترٕ کرِتھ پتہٕ کنہٕ کانہہ کھُریٚن۔
پتہٕ کنہٕ کأنسہِ پنٕنہٕ سنٛز پریشأنی آسنۍ۔

پۆت لایہٕ گژھن:- فِصل بیترٕ پوختہٕ پأٹھۍ پَنُن۔

پۆت مہرازٕ:- مہرازس ستۍ پأراونہٕ آمُت کوٚٹ
(ٹاٹھنیارٕ کنۍ) ۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) سُہ یَس کأنسہِ
یژتھ دارٕ انسانہٕ سنٛدۍ کنۍ خأطرٕ واتہٕ۔

پۆت نم:- ناوہُنٛد پتُیماند۔

پۆت نیرُن:-۱۔ واپس نیرُن۔ واپس گژھن۔
۲۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) لفظ پھِرُن۔ زیوٚ پھِرنۍ۔

پۆت وَژھ پھیرنہٕ:-۱۔(خوفہٕ یا ترٛاس کھنہٕ کنی) موٗتن پھیرُن۔ کنہٕ تیٚھِہ پھیرنہٕ۔ بتھس رَنگ ڈلُن۔

۲۔ کُنہٕ اَترِس نَبر بیترٕ گرٛھنہٕ وِزِ شوٗ وزِ دگرٛھن۔

پۆت وان:-سہٕ دانہٕ یُس چھومبَن وِزِ وانہٕ موٗنڈس پتہٕ کنہٕ ہَر۔

پۆت ووٗنی:-پکو دَلو بیترٕ چھلنہٕ پتہٕ موٗژ بومت مالہٕ آب۔

پۆت ہَر:- کانٛی شال کارخانس منٛز سازس پتھ کنہٕ چہٕ تمہٕ لوریمن پتھ پَن چھِ بنٛد روزان۔

پۆت ہیوٚن:-لوٗب ہیوٚن۔ پتھ روزُن۔ مَتہٕ ہیٚژ مرٛ کام وَتی ترٛاونی۔

پۆتھر:-ن۔ موٗل: پۆتر > س: پُتر۔ نیچُو، گوٗبُر، کوٗٹ۔

پۆترٕ باو:-نیچوی تون۔ نیچُو آسُن۔ نیچوی سُند ہیوٗ وَرتاو۔ پۆترُت۔

پۆترٕ بوٗچھ:-یُس پۆترٕ وبرٛ ھے آسنہٕ کنی پۆترٕ سنٛدِ دادِ کرٛ یشان آسہٕ۔بے اولاد۔

پۆترٕ بوچھِ ہوٗن کوچھِ:- یہٕ چھ تمہٕ وِزِ ونان ییلہٕ کانٛہہ بے پۆترٕ آسنہٕ کنی لوٗکہٕ ہنٛدین ودلہٕ ودلہٕ کرِ۔

پۆترٕ پوٚن:- پۆترٕ دَگ۔ پۆتھر مَرنک ماتم۔ پۆتھر مَرنک کیٚل۔یہٕ چھُ اَکھ ووٗ ہوتہٕ۔

پۆترٕ پوٚن پیوٚن:- پۆتھر مَرُن۔ پۆترٕ دوکھ پیوٚن۔یہٕ چھُ ووٗ ہو۔

پۆترٕ پینڈ:- مورد سنٛدِ ناوی تسنٛدی نیچوی شرٛادس پتھ تھومُت بتہٕ دوگل۔

پۆترٕ تنٛدَل:-نیچوی پنگتھ۔ واریاہ شُری۔

پۆترٕ ترٛیش:-۱۔ مأیلِس ماجہِ ہنٛد مَرنہٕ پتہٕ پۆترٕ سُند ترپَن تہٕ کرم بیترٕ۔۲۔ پۆترٕ سنٛز سَتھ (مرنہٕ پتہٕ)۔م، پۆترٕ ترٛیش روٗزی تنس موٗجوٗد۔

پۆترٕ دَگ (پیٚنٛی):- پۆتھر مَرنک دوکھ۔ پۆترٕ پوٚن۔ یہٕ چھُ اَکھ ووٗ ہو۔م، پیٚیہٕ تنس پۆترٕ دَگ۔

پۆترٕ دود:- ڈمبی دود۔ نیچوی دود۔ پۆترٕ سنٛز وِیر۔ پۆترٕ سنٛز مائے۔

پۆترٕ دوکھ:-پۆترٕ سنٛدِ مَرنک ماتم۔ پۆتھر مَرنک غم۔

پۆترٕ زائے:-۱۔ نیچوٗ زیوٚن۔ گوٗبُر زیوٚن۔۲۔ نیچوٗ زِہنک بوٗڈ دوٗہ۔ م، گوٗری بایہٕ پۆترٕ زایہٕ پوشتِس آیے۔(پرمانند)۔

پۆترٕ ساوے:-۱۔ پۆترٕ سوکھ۔ جان تہٕ رٕتی شُری آسنٛچ شأدی۔۲۔ پۆتھرَن ہُنٛد بَجا آسُن۔

پۆترٕ کرم:-مَرنہٕ پتہٕ مأیلِس ماجہِ کرٛ ییٚا کرم کرٕنی۔

پۆترٕ کار:-۱۔مأیلِس ماجہِ کُن پۆترٕ سنٛدی فرٕض۔ ۲۔پۆترٕ سنٛدی ہوی فرٕض۔

پۆترٕ گاش:-پۆتھر نوٗنی تہٕ پھوٗلنی۔ پۆترَن ہنٛز بجأیی۔ پۆترَن ہُنٛد لُسُن بَسُن۔ پۆترٕ سَتھ۔ یہٕ چھے اَہی۔ م، گرٛھ ژٕ ے پۆترٕ گاش۔

پۆترٕ مانگے:-۱۔ نیچوٗ منگِتھ ہیوٚن۔ کانٛسہٕ نیچوٗ منگُن۔ (کوچھِ ہینہٕ باپتھ)۔۲۔ نیچوٗ بَنہٕ باپتھ دہوی

دِوتاھَس یا بیٚیہِ کأنسہِ زار پار کرُن۔

پۆترماٗج:۔سو زَنانہٕ یَس ہاوِنہٕ تہٕ ٹھَسکنہٕ لایق شرٛی آسَن۔

پۆٹ ۱:۔ ن۔ مؤل: پَٹ <س: پَٹہ۔ ۱۔ کٔنِیک سۆترٕ تختہٕ (پَچہِ ہُنٛد، لٔکرِ ہُنٛد)۔ ژادَر، تختہٕ (ٹھپو، شپشُو)۔ ۲۔ دوِیو دارِ پٹُو یا بَر پٹُو منٛز اَکھ۔

پۆٹ ۲:۔ ن۔ مؤل: پَٹ۔ <س: پَٹہ۔ مُنٛل۔ پیرس۔ وۆنٛمُت کپُر۔ اوٗنی کپُر۔

پٔٹۍ وان:۔ ۱۔ سُہ دُکان یٔتہِ نَس پۆٹ آسہِ کُنَن۔

۲۔ سو جاے یٔتہِ پۆٹ آسہِ وونہٕ یوان۔

۳۔ پۆٹ وونَنُک لوٗم۔

پۆٹھ:۔ ن۔ مؤل: پۆٹھ <س: پُشٹہ۔ موٗٹ تہٕ چَربہٕ دار۔ ویٚوٹھ پۆٹھ۔

پۆچھ:۔ ن۔ مؤل: پَچھ <س: پَکشہ۔ ۱۔ پَچھَس پوشہِ وُن۔ پَچھَس سۆمب۔ ۲۔ یہ پَچھ سپد۔ یہ پَچھ تیار سپد، م، رَزماہ۔

پُچھ:۔ پَچھ گُژھتھ۔ پَچھ پتہٕ۔

پَچھ پَچھ:۔ پۆرٕ پَنٛداہ دۆہ۔ پَچھُک پَچھ۔

پۆد:۔ ن۔ مؤل: پَد <س: پَد۔ ۱۔ کھوُرُک تٔلیم حِصہٕ۔ ۲۔ پار (کھور بانٛک)۔ ۳۔ کھوُرُک نِشانہٕ۔ کھوُرُک آکھ۔ ۴۔ قدم۔

پَدِ پتھ پَد، پَدِ پٔتھ پَدِ:۔ ۱۔ قدمہٕ قدمہٕ۔ قدمہٕ پتہٕ قدمہٕ۔ ۲۔ جایہِ پتھ جایہِ۔ رَژرَژِ۔

پَدِ پَد:۔ پرٛتھ قدمَس پٔتھ۔ پرٛتھ جایہِ۔ جایہِ جایہِ۔ م، پَد پَد اوس تتہٕ پُلیس۔

پَد راہ (پٔدی راہ):۔ راہوٗ سٕنٛز سو وشایَتھ انٛدر ٹٔلی پکنٛتہٕ پَکُن پیٚیہِ۔ (ورگہٕ) ناحقُک یتہٕ گژھہ۔ بیٚہہ نہٕ آسُن۔

پَد بن پٹھ:۔ ۱۔ ووِدنی تھوٗ دٕتھتھ۔ ۲۔ تیار۔ بیٚہنَس نہٕ فُرصتھ (آٔسنی)۔

پَد بن میٹھی دِنی:۔ ۱۔ کھورَن مونی کرٕنی۔ سبٹھاہ لول بَرُن۔ ژھایَن تہٕ گژ ایَن وُچھُن۔ سبٹھاہ یزتھ کرُن۔ مان کرُن۔ ۲۔ سَخ عاجزی کرٕنی۔ سبٹھاہ زار پار کرُن۔

پٔدی:۔ "پۆد" لفظُک جمع۔

پٔدی پھکنی:۔ یتہٕ گژھ کرنہٕ ستی کھورَس نہٕ تنی۔ (ورگہٕ) ٹٔلی یتہٕ گژھ کرُن پیوٚن۔ سبٹھاہ میچنتھ کرٕنی پیٚنٕی۔

پٔدی دیار:۔ سیٚتہٕ پٔدی ہنٛدی دیار۔ تمہٕ روپیہ یمہٕ لگنس پٹھ اُگنس أنٛدی أنٛدی مہرینہٕ ستھ قدم کڈنہٕ وِزِ پَد بن تل تھونہٕ چھےٚ یوان۔

پٔدی وَتھ:۔ منٛزی کڈمٕژ ووٚکھلی وَتھ۔

پٔدی ہۆل:۔ یَس کھور ٹٔلی آسَن۔ یُس نہٕ قدم سیٚو دا آسہِ دِوان۔

پۆدتر اوٗن:۔ ۱۔ قدم تر اوٗنَ۔ ۲۔ کھور ژاٹُن۔ کُنہِ کامہِ بیترِ منٛز دخل دیُن۔

پۆدترٕ اوٗنَس نہٕ جاے روزٕنی:۔ سَخ پیرٕ آسٕنی۔ لۆکہ لۆکے آسٕنی۔ پیر بارٕ آسنہٕ کِنی جاے آورِتھ آسٕنی۔

پۆزا:- ن۔ مؤل: پَز > س: پَدیہ۔ ا۔ سَتھ۔ حق۔ صحی۔

۲۔ اِصل۔ یہ یا یُس نہٕ کٹہٕ آسہِ۔ یہ نہٕ پھِراہ آسہِ۔

پَز:- ا۔ اَپز رٗوس۔ ۲۔ (زارس منز) پوٗنسہٕ بیتر منز باگ ترٛاوتھ گنڈُن۔

پَز اَپز:- کینژ ھا پۆز زٕ نتھ تہٕ کینژ ھانہٕ۔ تتھ تتھ۔

پَز پَز:- ا۔ پَز تلہٕ۔ اَصلہٕ تلہٕ۔ ۲۔ بلکُل پَزٕ پاٹھی۔ اَپز رٗوس۔

پَز پۆز:- پَز پَز۔ یتھ منز سورُے پۆز آسہِ۔ یتھ منز نہٕ کانہہ شکھ آسہِ۔

پَز وَتہٕ گرٛ ھن:- مرُن۔ یمہِ دُنیا ہہٕ گرٛ ھن۔

پَزٕ پاٹھی:- اَصلہٕ تلہٕ۔

پَزٕ کَنز:- پَزٕ پاٹھی۔

پَزٕ یارِز:- پَزٕ تھ۔ پَزر۔ پَزٕ یارِ گی۔

پَزٕ یور:- یُس پَزٕس پیٹھ آسہِ۔ یُس پۆز کرِ۔ پَزر وَرتاوِ۔ ایماندار۔ دیانتدار۔

پۆز اَپز:- کینژ ھا پۆز تہٕ کینژ ھا اَپز۔

پۆز پَزُن:- پَزٕ تھ کتھ ٹُنیرٕنی۔ پَز نوٗن نیرُن۔ پۆز سَرِ گرٛ ھن۔ م۔ اِ (یوتام) پۆز پَز (توتام) عالم دَزِ۔

پۆز پۆز:- پَزٕ تھ رَنگہٕ پۆز۔ یتھ منز سورُے پَزر آسہِ۔

پۆز کرُن:- وادس پیٹھ روزُن۔ لفظ پوٗر کرُن۔ یہ وۆنُمت آسہِ تتھ پیٹھ پکُن۔ پۆز پالُن۔

پۆز ۲:- مؤل: پَز > س: پَدیہ۔ مگر۔ لیکن۔ اما پۆز۔ م،

پۆزٕ مۍ چھنہٕ پَژھ کتھ زانہہ تہٕ وُنی مژ۔

پۆژھ ا:- [ن۔ مؤل: پَژھ > س: پیچ چھ]۔ دَشہٕ دار پَلہٕ۔ کُنہِ وَلنہٕ کہِ پلوٗک اَنْد۔ م، پونبرِ پۆژھ۔ دستار پۆژھ۔

پۆژھ ۲:- ن۔ مؤل: پَژھ > س: پرٛارتھیہ۔ میٛہمان۔ یُس کانہہ وو پرگرٕ واتتھ پیٹھ یا سالہٕ ییہِ۔ م: پٕژھی باے۔ م اِ: پٕژھس پۆژھ کھران خانہٕ دارس دوشوٕ ے۔

پٕژھل:- پٕژھی لاز۔ پٕژھی پۆزا۔ پٕژھس آدرستکار۔ میٛہمان نوازی۔ ۲۔ پٕژھن ہنٛز ووسہٕ دروسہٕ۔ ۳۔ نِشانی۔ سہٕ رَقم موٕ یا مِٹھاے یُس نشانہٕ پیٹھ گوٚبرٕ مول کورِ مالِس واتناوان چھُ۔

پٕژھی:- "پۆژھ" لفظُک جمع۔

پٕژھی لاز:- میٛہمان نوازی۔ وُچھِو "پٕژھل" مانی ا تہٕ

پۆژھ لۆژھ:- پۆژھ بیتر۔

پۆس:- ن۔ مؤل۔ پَس > س: پُس۔ ا۔ تمہ بُرٕ ہوی یمہ کُنہِ ترٛل چیزس چھو کوٚنہٕ یا گرٛ کھ بیترِ لگنہٕ ستی پیٹھ کُن کھسان چھِ۔ ۲۔ پھپنہٕ۔

پۆس اَنُن، پۆس کھارُن:- پۆس پادٕ کرُن۔ پھپنہٕ کھارنہٕ۔ پھمب کھارٕنی۔ سبٹھاہ کتھ کرناوُن۔

پۆس یٖن:- زیادٕ کتھ گرٛی گرٛی پزاژ وَنی تھو کہٕ نیری نیری ژلنہٕ۔ پھپنہٕ کھسنہِ۔ خوشکبتھ کھسنی۔ پھمب کھسنی۔

پۆش ا:- ن۔ مؤل۔ پَش <س: پَشہٕ۔ ا۔ حیوان۔ خاص کٔرتھ گری گُپن بیترِ۔ چارووے۔

۲۔ (ورگہِ) مُڈٕ۔ یَس نہٕ کانٛہہ بوزٕ شوژ آسہِ۔

پٔشی:- ''پۆش'' لفظُک جمع۔

پٔشی زاتھ:- حیوان ذاتھ۔

پٔشی زان:- پَشن ہنٛز زان۔ حیوانَن ہُنٛد عٔلم۔ پٔشی بمارَن ہنٛز زان۔ وٹرٔری (عٔلم)۔

پۆش ۲:- مؤل: پَش۔ <س: پَش۔ وُچھو لفظ پَش تہٕ] پَشہِ دار۔ پَشہِ وول۔ مِ، اۆک پۆش۔ پیٖژ پۆش بیترِ۔ (یہ چھُ مِلوٕتھ لفظن سٟتی پہٕ یِوان)۔

پۆک:- ن۔ مؤل: پَک <س: پکو۔ ا۔ پۆپ۔ پیٚو مُت۔ پۆختہٕ گومُت۔ ۲۔ دۆر۔ مضبوٗط۔ ۳۔ پَینہٕ آمُت۔

پۆکھ:- ن۔ مؤل: پَکھ <س: پَکشہٕ۔ دۆر۔ طَرف۔ اَشناودۆر۔ مِ، ماتامال پۆکھ۔

پٔکھی:- ''پۆکھ'' لفظُک جمع۔

پٔکھی دار:- ا۔ سُہ یُس کُنہِ اَکہِ پکھُک آسہِ۔ یُس کُنہِ دژِ یُک آسہِ۔ یُس کُنہِ پکھِ طرفہٕ آمُت آسہِ (سالَس بیترِ)۔ گرِ کہوٕ باٗژ ووراٗے باقے رِشتہٕ دار۔ ۲۔ سۆنٛی ساٗمٹھی وول۔ یَس کانٛی رِشتہٕ داٗری آسہِ۔

پٔکھی داٗری:- رِشتہٕ داٗری۔

پۆکھ کرُن:- طَرَف کرُن۔ جانٛب داٗری کرٕنۍ۔

پۆل ا:- ن۔ مؤل: پَل <پَج لفظُک نَر۔ وُچھو ''پَچ''] بڈٕ تہٕ کھلہِ پھوتیُک اَکھ قٕسم یتھ اَندر کھاندرَن بیترِ پیٹھ بتہٕ چھُ پھولراونہٕ یِوان۔

پَلہِ آسُن:- وَٹہٕ آسُن۔ سۆمبرِتھ آسُن، خاص کٔرِتھ پاٗنسہِ ٹونٛک۔ پَتھ کُن آسُن۔

پَلہِ تہٕ پتھر:- پھۆتَس منٛز تہٕ تہٕ پتھرِ تہٕ۔ تہٕ ڈٕ پتھ گو چھلہِ چھانگرِ۔ چھٔکرِتھ۔

پَلہِ تھَوُن:- وَٹہٕ تھَوُن۔ سۆمبرِتھ تھَوُن۔ پتھ کُن تھَوُن۔ کھٔٹِتھ تھَوُن۔ نٮ۪برٕ نہٕ کرُن۔

پَلہِ روزُن:- (ضۆرۆری اخراجاتو پتہٕ) وَٹہٕ روزُن۔ سۆمبرِتھ روزُن۔ یَتھ کُن روزُن۔

پٔلی:- ''پۆل'' لفظُک جمع۔

پٔلی سأر:- پلوٕ سٟتی سارُن۔ پلوٕ سٟتی اَکہِ جایہِ تُلتھ بیٚیس جایہِ واتناوُن۔ پھوتوٕ پھوتوٕ سارُن۔

پۆل ۲:- ن۔ مؤل: پَل <س: پَلہٕ۔ یتھ اَکھ پَل وزٕن آسہِ۔ اَکہِ پَلہِ وَزنُک۔ ژون تولَن ہُنٛد۔ مِ، اَٹھٕ پۆل۔

پۆل ۳:- ن۔ مؤل: پَل <س: پُلیَہ۔ (پلیٖٹس)۔ ڈیٚول لیوٗژ۔ نوتوان۔ کمزور۔

پۆن ا:- ن۔ مؤل: پَن <س: پھَنہٕ۔ ا۔ ہچِو پیٚتی دارِ کٕج یوسہِ لُکِر جورَونہٕ باپتھ ٹھکنہٕ یِوان چھےٚ۔ ۲۔ سُہ لُکرِ ٹوٹہٕ یُس زِنٛس بیترِ پھالونہٕ وِزِ پھاسَونہٕ باپتھ تژٕ اونہٕ یِوان چھُ۔ ۳۔ سوٕ کٕج یتھ کینٛہہ اَلوٗنٛد تژٕ اٗوی زِ۔ کھوٗنٹٕ (لَلہٕ واکھ)۔

پۆن۲:-ن۔مؤل:پَن <س:?پرٚنیہٕ۔غم۔فِکِر۔ماتَم ۔دوکھ۔

پۆن پیۆن:-غم پیۆن۔دوکھ پیۆن۔ماتم پیۆن۔ کأنسہِ ٹأٹھی سِنٛز دَگ پیٚنٛز۔(ووہو)۔

پۆن۳:- ن۔مؤل:پَن <س: پَرنہٕ۔م،ک: پَن = بُرگ]سو پٔتر یوس سونٛر تراوم،سون تہٕ زَسُد بیترِ کأرِتھ بناوان چھُ، اَمہِ چوٚ چھلوٚ ستی چھِ پتہٕ گرٕم گٔرتھ زیورَن واٹھ دِوان۔

پٔنٛز گسر:- گٕنٛچ واٹہِ کَسَر۔

پٔنٛز واٹھ:-ا۔گہنس بیترِ پنٛہِ ستی دِیُتمت واٹھ۔۲۔ گٕنٛچ سو جاے یتیٚتھ پۆن آسہِ کرنہٕ آمُت۔

پۆنٛز۱:-ن۔مؤل:پنٛز <?س:پرٕ ونگہٕ۔لوکٹ واندَر ذاتھ۔

پنٛز ووتھ تہٕ برٛار بیٛہہ:-یہِ چھِ تِمہ وِزِ وَنان ییلہِ أکھ زٕھو پہٕ گٔرِ تھ بیٛہنأوِتھ بیا کھ دَمأکی مِلہٕ ناو۔

پٔنٛزی:-"پۆنٛز" لفظُک جمع۔

پٔنٛزی اوٚنٛج:-اکہِ بۆٹہِ ہُنٛد ناو یُس چارواَین دوا چھےٚ۔

پٔنٛزی پوٚٹھ:-اکہِ بۆٹہِ ہُنٛد ناو یُس تیٚپہٕ پتہٕ دژٕ امٕشن زالِن دَواچھےٚ۔

پٔنٛزی وول:-پۆنٛزرَچھن وول۔یَس پۆنٛز آسہِ۔ یُس پٔنٛزس کھیلہِ بیترِ کرنأوِتھ اوزقہٕ کماوِ۔

پۆنٛز۲:-ن۔مؤل:پنٛز۔<س:پنٛچکہٕ۔ا۔مِلوِتھ پانٛژھ۔

یَتھ مَنٛز پانٛژھ آسَن۔پانٛژَن ہُنٛد بنٛیومُت۔ ۲۔پانٛژٕ گۆن۔پانٛژٕ پھِرِ۔م،اَکھ پۆنٛز پانٛژھ۔ زٕ پٔنٛزی داہ۔

پۆہ۱:-ن۔مؤل:پہہ۔<س:پکِیہا۔نچہٕ یِڈ أنٛدری کُنہِ کھوورِ طرفہٕ اَکھ بنٛد۔

پۆہ۲:-ن۔مؤل:پُہہ <?۔أچھ ہِنٛدِس لاٹس پیٚٹھ پأدٕ گومُت سفید داغ۔اَکھ أچھ بیمأری۔

پۆہ۳:-ن۔<س:پِلاشہٕ]پأش زژٕنٛڈ۔

پۆہول:- ن۔مؤل: پہل <س: پشٕہ پالہٕ۔رَچھنہٕ باپتھ گُپن تہٕ تیٛر بیترِ نیٛو رکھارَن وول۔

پو

پوتُر:-ن۔مؤل:پوتر <س:پاتٔر۔ا۔کھورِ ٹیکہِ سہٕ حصہٕ ییمہِ ستی ناو چلاوان چھِ۔۲۔لونہِ ہُنٛد سہٕ حصہٕ یَتھ مَنٛز پھال یا پھوٚل بنٛد چھُ آسان۔۳۔ترٛکرِ ہُنٛد سہٕ حصہٕ یَتھ مَنٛز پرمانہٕ یا تولنُک چیز تھاوان چھِ۔۴۔کورہٕٹ۔ اَلبانہِ ہُنٛد سہٕ حصہٕ یُس زٔمیٖنس پیٚٹھ چھُ آسان۔

پوتُر دِین:-کھورِ ستی ناو ووراَٹُن۔کھورِ ستی ناو پتھ یا برونٛہہ پکناوُن۔(ورگہٕ پأٹھی) برونٛہہ کُن پکُن۔۲۔ڈوچُر ڈوچُر دِین۔

پوترِ (پاترِ) ٹونگر:-کہہ چالہِ اکہِ قِسمُک کھلہِ پیٚٹھ کھنُنک اوزار۔

پوٗترٛسُمَن :- (ل ـ م) ترٛ کرِ ہٕنٛز ڈٕنڈسیٚز روزِنۍ ـ ترٛ کرِ ہٕنٛدۍ زِ پأیترۍ اَکھ اَکس ستۍ سٕمنۍ ـ (ورگہٕ) ہشٕریُن ـ برابٔری ہیٚنۍ ـ جورٕ سُمَن ـ

پوٚٹ :- ن ـ مؤل: پاٹ < س: پٔٹہٕ = رٕ یشم کپُر ـ ا ـ ریشم ـ ۲ ـ رٕ یشمس ہیوٗ ہ زاۓ وُیل تہٕ اۓ وُیل ـ

پاٹٕۍ کیوٚم :- رٕ یشم کیوٚم ـ سُہ کیوٚم یسٕنٛز گوٗ ژِ پوٚٹ نیران چھُ ـ

پاٹٕۍ گوٚر :- وانٛگہٕ ،غلطَنہٕ بیترِ بناوَن وول ـ مِ ؛ پاٹٕۍ گری باے ـ

پاٹٕۍ گوٗژ :- سو ہمہ ہِش یوسہٕ پاٹٕۍ کیوٚم بناوان چھےٚ تہٕ یتھ رٕ یشم وو تھان چھُ ـ

پوٚٹھک (آسنۍ) :- م ـ مؤل: پوٹھک ـ < س: پُشٹہٕ + ک] دوٗ رجاداد ـ جان صوٗ رتھ ـ سَنٛزٕ بتھ ـ

پوٚٹھُن :- ن ـ مؤل: پوٹھ < س: پوشٹم ـ ا ـ وٕ ٹھُن ـ موٹُن ـ پوچھر لبُن ـ ۲ ـ پوٚرن ـ کھسُن ـ

پوٚٹھیوٗ مُت :- ا ـ وٕ ٹھیوٗ مُت ـ موٹیوٗ مُت ـ ۲ ـ یُس پوٚریوٗ مُت یا کھوٗ تمُت آسہِ ـ

پوڈَر :- ن ـ مؤل: پوڈَر ـ < انگ: پَوڈَر ـ (Powder) ـ ا ـ پھسکھ ـ ۲ ـ اوٗ لُت ـ سو پھسکھ یوسہٕ بتھس سوندَر بناونہٕ باپتھ مَتھان چھِ ـ

پورا۱ :- ن ـ مؤل: پور < س: پُر ـ فَرشہِ پٹھٕ تالوٗ س تام لَرِ ہُنٛد حِصہٕ ـ

پور دِتھ یُن :- مَرُن مُشرِتھ بِہُن ـ تیٚتھ کرُن زَن یہٕ مَرنے چھُ ـ

پوردیٖن :- زیٖچھِ وأنسہِ ہٕنٛز آش آسنۍ ـ واریاہس کالس زِنٛدٕ روزنٕچ وومید آسنۍ ـ مِ : یور چھا کانٛہہ آمُت پوردِتھ؟ ـ

پور۲ :- ن ـ مؤل: پور < س: پُرس ـ ا ـ دِشا ـ طرف ـ تہٕ دٔ پتھ گو پوٚر ـ پچھُم ـ دَکھُین تہٕ ووتُر بیترِ ـ مِ ،کھووُر پور شُمال تہٕ دٔچھُن پور جنوٗب بیترِ ـ ۲ ـ جاندارٕ سُنٛد خاص گرِتھ اِنسانہٕ سُنٛد یا حیوانہٕ سُنٛد دٔچھُن ،کھووُر ،پٔتِم یا برٛونٛٹھِم پاس ـ

پارِ آسُن :- نکھِ آسُن یتھ بکاریہِ یا پلہٕ زکرِ ـ

پارِ روزُن :- مَدتَس ستۍ ستۍ روزُن ـ پلہٕ زنہٕ باپتھ نکھِ تلہٕ روزُن ـ

پأری :- گنہِ پاسہٕ کُنۍ ،طرفہٕ کُنۍ ـ مِ ،ہُپأری ،یپأری ـ

پأری پأری :- طرفہٕ طرفہٕ ـ پاسہٕ پاسہٕ ـ پرٛتھ اَنٛدٕ ـ

پأری پأری لگُن :- پرٛتھ پاسہٕ بلایہِ لگُن ـ وٕندِتھ لگُن ـ پھیری پھیری وَندنہٕ یُن ـ

پأری لگُن :- بلایہِ لگُن ـ وٕندِتھ لگُن ـ (خوشامدٕ کُنۍ)

پورٕوُن :- ہو کھناوُن ـ سرٛ یہٕ ژُلراوُن ـ

پورُت :- ن ـ مؤل: پارت <؟ ـ اَکہٕ قٕسمُچ پٔٹ یتھ پیٹھ پرٛانہِ وقتہٕ میژ یا سکھ واہراۓ وِتھ شُری تُجہِ یا اوٗنگجہِ ستۍ لیکھُن ہیٚچھان اَسۍ ـ

پوٚ رُن :- ن ـ مؤل: پور < س: پار یتہٕ ـ ا ـ پوٚشُن ـ غأِلب سپدُن ـ تَل انُن ـ کانٛسہِ زورَن یا بیٚیہِ کُنہٕ

اَندر واتُن ۔ م، تَس پورِنہٕ دُشمن ۔۲۔ کاتھہ اَوزار بیترِ کُنہِ وَسُن، ژٕتھ ہیکُن ۔ یا بیٚہ کُنہِ رَنگہِ ٹھپکھ پاٗٹھی کآم کٔرِتھ ہیکُن ۔ مِ، یہ شٔر اکہِ پچ پورِنہٕ ہَچہٕ ۔ (دَوا) کارگر گژھن :۔ (دود) بَکراوُن ۔ مِ، بیمارس پوربوٕنہٕ جولابہ ۔۴۔ (زٕمس) اَنگ یُن ۔

پور بر :۔۱۔ کم زیادٕ ہوٚکھ آسُن ۔ سٕر یہِ کم گومُت آسُن (ژٕمپنس، گاسس، پکوس بیترِ) ۔۲۔ کژور بہُن ۔ پاکھ ہوکھُن ۔ رتھ بہُن ۔ (زٕمس بیترِ) ۔

پور بر ہیوٚن :۔۱۔ ہوکھُن ہیوٚن ۔۲۔ بکُن ہیوٚن ۔ کژور بہُن ہیوٚن ۔

پوٚژھ :۔ ن ۔ موٗل : پاژھ <س : ؟پوتہَ ۔ پزاکرت : پوتہ] ستھرٕ کپرُک اَنٛدری پھبرن ۔

پاٗژھی :۔ "پوٚژھ" لفظُک جمع ۔

پاٗژھی ولُر :۔ (تنہِ پٹھ) ژھوٚرے پوٚژھ ۔

پوس، پوست :۔ ن ۔ موٗل ۔ پوس، پوست <ف : پوست ۱۔ مُسلہٕ کھل ۔ دبل ۔۲۔ خشخاس گولُر ۔

پوس وَسُن :۔ مُسلہٕ وَسُن ۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) کآم کٔری کٔری ژھینتھ پیوٚن ۔

پوس والُن :۔۱۔ مُسلہٕ والُن ۔ کھل والنۍ ۔ دبل تُلُن ۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) سخ بوٲری کرٕنۍ ۔ اَڈزاڈ کٔرِتھ نہٕ کہنی باقۍ تھوٚن ۔

پوستہٕ بیوٗل :۔ خشخاس بیوٗل ۔

پوستہٕ کھوکھر :۔ خشخاش گولُر ۔

پوٚستل :۔ ن ۔ موٗل : پوٚستِل <؟ اَکھ گُل ذاتھ ۔

پوسٹ آفس :۔ ن ۔ موٗل ۔ پوسٹ آفس <اَنگ پوسٹ آفس (Post office) ۔ ڈاکخانہٕ ۔

پوس کاڑ (پوسٹ کارڈ) :۔ ن ۔ موٗل : پوس کاڑ ڈاکخانہٕ کہِ طرفہٕ جاری کوٚرمُت چِٹھی لیکھنہٕ باپتھ اکھ توٗن کاکزٕ پوٚٹ ۔

پوس ماٹم :۔ ن ۔ موٗل : پوس ماٹم <اَنگ : پوسٹ مارٹم (Post Martem) مَرنہٕ پتہٕ جسمُک ڈاکٹری مُلاحظہٕ (ژٕٹہٕ واٹھ بیترِ کٔرِتھ) ۔

پوس ماسٹر :۔ موٗل ۔ پوس ماسٹر <اَنگ : پوسٹ ماسٹر (Post master) ڈاکخانُک آفسر ۔

پوشِ ا :۔ ن ۔ موٗل : پوش <س : پُشپَہ (ویدک) ۔ ۱۔ کوسم ۔ گُل ۔ کُلِچ پھُلے ۔۲۔ چکن دوٗزی یا نقاشی بیترِ منز بنوومُت پوشُک نوٚموٗنہٕ ۔ ۳۔ پیوٗل (انسانہٕ سُند) ۔

پوشہِ باغ :۔ یتھ باغس پوش آسن ۔ پوشہِ وٲر (ورگہٕ پاٗٹھی) سوٗرگ ۔

پوشہِ بٔرگ :۔ پوشہٕ ؤتھر ۔

پوشہِ پۆز، پوشہِ پۆزا :۔۱۔ لولہٕ تہٕ ییژھہ بیترِ ستۍ کانٛسہِ پوش لاگنۍ ۔ پوش لاگۍ لاگۍ یَژتھ کرُن ۔ ۲۔ بٹہٕ کھاندرس منز لکنُک پٔتیم رَسم ییلہِ مہرِینہِ ہُند مالِنۍ دوٗ رمہرازس تہٕ مہرِینہِ پٹھ پکوترٲ وِتھ

پوش چھکان چھِ تہٕ اَہی کران چھِ۔

پوشہِ پرٕ ژنگ:- پلَنگ یتھ پوش وَتھرِتھ آسَن۔

پوشہِ پھلٕے:- ۱۔ سوٗنٛتہٕ پھٔلِتی پوش ۲۔ پھُلیہِ کال۔

پوشہِ ترٕ:- پھُلیہِ کالچ سو سَردی یوسہٕ ژٕرِتھ گژھان چھےٚ۔

پوشہِ ٹُل (توٗل):- پوش یوتالوٗت، نوزُک۔

مِ، پوشہِ ٹُل ڈاے۔ (روٗسُل میر)

پوشہِ توٗن۔ خوشوٗن تہٕ پھولہٕ وٗن ورتاو:-

مِ ازٕ ہے یہِ کرٕشنہٕ جوسونیے
روشہِ روشہِ کرسےٚ پوشہِ تونیے

پوشہِ تھَل:- ۱۔ پوشہِ ڈوٗر۔ ۲۔ پوشہِ چَمن۔ ۳۔ پوشہِ نہالی۔

پوشہِ تھُر:- پوشہِ زَنڈ۔ پوشہِ گُج۔

پوشہِ تھُر کھارٕنی:- پوشہِ تھُرِ ہنٛز شَکل بناوٕنی۔ پوشہِ تھُر بناوٕنی۔ (لَبہ یا کاکدس بیترِ پٮ۪ٹھ)۔

پوشہِ ٹوٗر:- پھولنےٚ پوش۔

پوشہِ چھتھُر:- پوشن ہنٛز بناومٕژ چھتٕری۔ یتھ چھتٕرِ پوش لاگتھ آسُن۔ یہِ چھےٚ یوان کھاندرس منٛز مہرازس پٮ۪ٹھ تھونہٕ۔

پوشہِ چھائی:- (باغس منٛز) ہرتھ پیمٕژ پھٔلے۔

پوشہِ دَستہٕ:- پوشہِ گوٚنٛد۔ گُل دَستہٕ۔ اَتھس منٛز یوٗن پوشہِ گیوٚڈ۔

پوشہِ ڈَل:- سو جاے یتہٕ پوشی پوش پھٔلِتی آسَن۔

پوشہِ ڈوٗر:- پوشہِ چَمن۔

پوشہِ زَنڈ:- سُہ زَنڈ یتھ پوش دزٕ اٮ۪تی آسَن۔ پوشہِ گرٕ ؤپنھ۔

پوشہِ ژٔنجہِ پنہٕ:- پنہٕ نِس رٔفیق یا دوستہٕ سٕنٛز تمہٕ کتھِ ہیمن پٮ۪ٹھ تتھے ہیوٗہ گژھِ نہٕ۔ بےٚ وأری موٗحسوس نہٕ کرٕنی۔

پوشہِ ژٔوٹ:- منٛزس ژامَن بٔرِتھ اَکہِ قسمچ پوراٹھ، (گرٕ یرن)۔

پوشہِ کأری:- گُل کأری۔ چکن کأم یتھ پوش کٔرِتھ آسَن۔

پوشہِ گُج:- ۱۔ لوکُٹ پوشہِ گُل۔ پوشہِ تھُر۔ ۲۔ اَکھ زَنانہٕ ناو۔

پوشہِ گُل:- ۱۔ پوش دِیوٗن گُل ۲۔ سُہ گُل یتھ پھٔلے آسہِ۔ یتھ کُلس پوش آسَن دزٕ اٮ۪تی۔ ۳۔ (ورگہٕ) بیترٕ گرٕ اَکھ نچُو، یُس شُری کُٹی آسَن۔

پوشہِ گوٚنٛد:- ۱۔ پوشہِ دَستہٕ۔ گُل دستہٕ۔ ۲۔ گونٛدِ بَدل دَستارَس لاگٕتی پوش۔ تِم پوش ییم شیرٕ ہن لاگنہٕ۔ (پوٗنیتھٕری مہرازَن یا تِمن ییمن دوٗیِم ترٕ یِم نیتھر اوس آسان اَسی گونٛد بَدل دستارَس پٮ۪ٹھ کینژہ پوش لاگتھ تھوان)

پوشہِ گوٗنڈر:- لوکُٹ پوشہِ گوٚنٛد۔ (گونڈر چھُ گوٚنٛد لفظُک ژھوٚٹ)۔ ۲۔ ٹاٹھنیارٕ کنہِ کأنٛسہِ زَنہِ تہٕ یوان وَننہٕ۔

پوشہِ لَنجہِ واو کرُن:۔سبٹھاہ یزتھ کرُن۔

پوشہِ مال:۔ا۔پوشن بنوومُت ہار۔۲۔اَکھ زنانہِ ناو۔

پوشہِ موٗت:۔ا۔پوشن پتھ متھوومُت۔۲۔(ورگہِ پأٹھی) مَدُن۔ماشوق۔

پوشہِ وَرشُن کرُن:۔(یزتہِ باپتھ) پوشہِ رۄٚد کرُن۔ پیٹھہِ پوش ترٛاوِنی۔پوش پیٹھہِ چھٔکنی۔

پوشہِ وأر:۔لوکُٹ پوشہِ باغ۔

پوش پھوٗلُنی:۔پوش نیرِنی۔پھلٕلے نیرِنی۔۲۔(ورگہِ) بجا گژھُن۔بہارٕ وُچھُن۔خوش تہٕ خوشحال آسُن۔

پوش۲:۔<ف: پوش۔ا۔ وُلیٖن۔م، میز پوش۔پلنگ پوش۔۲۔وٗلتھ۔لأرِتھ۔م، سفید پوش۔پونبر پوش۔

پوش۳:۔ن۔موٗل: پاش <س:پَلاشن۔ا۔اکھ لکر ذاتھ۔اکہِ قسمُک کُل تہٕ تمچ ہٕٹ۔۲۔پأش لکرِ ہُند بنوومُت کانٛہہ چیز بیترِ۔

پأش ا:۔پوش ناوکہِ کُلیُک یا اَمچہِ ہچہِ ہُند۔م، پأش نار۔پأش دَن، پأش ہٕٹ۔

پوشہِ نوٗل:۔سونہِ رَنگُہ اکھ جاناوار۔

پوشہِ نیٖٹ:۔موٗل۔پوشہِ نیٖٹ < ؟ أکِس لوکٕٹس جاناوار سُند ناو یُس سبٹھاہ تھزرَن پیٹھ چھُ روزان۔یہ چھُ کرٛہُن آسان۔

پوشُن:۔ن۔موٗل: پوش <س: پُشیتہ۔پُش۔ا۔برابر یُن۔کأفی آسُن۔پرٛنہ پیوٚن۔ساری نے سوٚمب آسُن۔م، بتہِ پوشُن۔۲۔(أہی) لسُن۔زِندٕ روزُن۔۳۔یا پُن۔تل دِتھ ہکُن۔کانٛسہِ پأ وِتھ ہکُن۔م، ہہَس کُس پوشہِ۔

پۆشکھ تہِ نے ژۆ لگھ تہِ نا:۔ییٚلہِ نہٕ کانٛسہِ پکن پایے آسہِ یا زبردستَس نِش مُقابلہٕ کرنُک طاقتھ آسہِ تیٚلہِ پزِلوٚب ہیوٚن یا پوٚت ژٕلُن۔

پوشن پایے:۔تہِ ییٚمہِ ستی زینٛی زِ۔طاقتھ۔بَل قأبِلِیتھ زیننُک مادٕ۔یا پنَس سوٚمب ہکتھ۔

پوشناوُن:۔بأگراونَس منٛز کُنہِ چیزَس بیترِ برابری اَنٛنی۔ساری نے واتناوُن۔

پوشتہٕ:۔ن۔موٗل: پوشت <س؟ پُشتاتہٕ]۔مُبارکھ۔وَدٕو۔

پوشنے:۔م۔موٗل: پوشنے <س: پُش]۔بُرژر۔

پوک:۔ن۔موٗل: پاک <س: پاکہٕ۔یہ پاکہٕ آمُت آسہِ۔م، اَڈٕ پوک نیٚش پوک بیترِ۔

پوگر:۔ن۔موٗل: پوکر۔<؟۔رَبہِ تہِ ہِلہِ بنوومُت بوٚڈ تھوبُن۔یہ چھِ ڈَلہِ کٔنِہ رادَن پیٹھ سبزی، ہند وہند تہٕ خربُزی بیترِ وو پداونہٕ باپتھ وَہراوان۔

پوگ:۔ن۔موٗل: پوگ۔ا۔سُہ ہینٛگ یُس وایان چھِ۔دَیان چھِ زِ قیأمژ دٔو۔یہ لۆکن زِندٕ کرنہٕ موکھہٕ پوگ واینہٕ۔(صوٗرِ اسرأفیل) (ورگہِ پأٹھی) ناش۔شِکِس۔زوال۔م، پوگہِ لَد، پوگہِ کٹھ۔

پوگہِ موغُل:۔تبأہی کاچھُن وول۔

پوگ اَنُن :- ۔شِکَس اَنُن ۔زوال اَنُن ۔

پوگ وایِن :- (ہزلہٕ ۔کِنی) ذٔلیل گَرِتھ ژٕلراوُن ۔ ٹیِن وایُن ۔

پوگ یُن :- ۔شِکَس یُن ۔زوال یُن ۔

پولو :- ن ۔مؤل: پولوٗ > اَنگ: پولوٗ > بُلتی: پولوٗ ۔م، تبتی: پُلو ۔ (Polo) ۔بوٚڈ ہال ۔اَکھ انگریزی کھیلہٕ ہُنٛد ناو (یَتھ منٛز گُرس کھٔسِتھ اَکھ زٕ یِچھ ہالہٕ لورِ ستی بَرَس ٹھلہٕ چھےٚ کڈنہٕ یوان) ۔

پوٚن ۱:- ن ۔مؤل: پوٚن > پراکرت: پنہ] ۔کُنہٕ رِشتُک طور طرز ۔ کأنٛسہِ ہُنٛد ہیوٗہ وَرتاو ۔م، دایہ پوٚن ۔وبسہٕ پوٚن ۔

پوٚن ۲:- ن ۔مؤل: پوٚن > س: آپانہ ۔یاپینٛڈ ۔جِسمُک سُہ اَنگ یِمہٕ پأری بوٚڈ ادرار، مأدان کران چھِ ۔

پوٗنہٕ ،پأنہٕ :- م ۔مؤل: پوٗن > س: پَد + وَرنہ ۔اَتھن کھورَن ہنٛزٕ پھرٛ اٹہٕ ۔اَتھن کھورَن یِمہٕ رُمہٕ ہشہِ پھٹنہٕ ستی گرٛشان چھےٚ ۔

پوٗنہٕ پھٹنہٕ :- پأنَن آب نیرُن ۔پأنَن چارلگنہٕ ستی أندریم مادٕ نیبر نیرُن ۔

پوٗنہٕ گرٛشھنہٕ :- اَتھن کھورَن پھرٛ اٹہٕ گرٛشھنہٕ ۔اَتھ کھور پھٹُن ۔

پوٗنی :- ن ۔مؤل: پانی > س: پانیہ ۔آب، زَل، سُہ مادٕ یُس کرٛیرِن، کولَن، سَرَن تہٕ سٔدرَن بیترِ منٛز آسان چھُ ۔

پاں اَٹھ :- پکہٕ وٕستھ آمُت سبٹھاہ آب ۔آبہٕ سُہلاب ۔

پاں بَطخ :- (ورگہٕ پأٹھی) یُس یُتھ پأٹھی آبَس منٛزٕ ے روزان آسہٕ ۔ہأنٛز ۔ناوِ منٛز روزُن وول ۔

پاں بوٚر :- سُہ بوٚریا گوٚدی پأری آبَس وَتھ یِیہ دِنہٕ ۔سگہٕ باپتھ ژوٗ تُمت بوٚریپأری آب آسہٕ یوان ۔

پاں پرٛد (گرٛشھن) :- آبہٕ ہَوابدلی کِنی بیرام گرٛشھن ۔میاٗدٕ ڈٔلُن ۔

پاں پھیوٗر :- ہوٚکھمُت کُل یَتھ سَگ دِنہٕ ستی ییہٕ زُو آسہٕ پھیوٗرمُت ۔

پاں پھیوٗر :- ۱۔ پاں قطرٕ ۔آبہٕ قطرٕ ۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) زاشُر ۔

پاں ترٛٹھ :- وُزملہٕ ستی یوسہٕ پاں بُسَر پیوان چھےٚ ۔رٕوٗدٕ ترٛٹھ ۔آبہٕ ترٛٹھ ۔

پاں چھوٗل :- سو آبہٕ دِکِنی یوسہٕ تھزٕ پیٹھ وَسان آسہٕ ۔م، درٛاوکھ کوٚش گرٛزٕوٗ پاں چھوٗلو! (پرٛکاش رام) ۔

پاں دَکہٕ :- آبُک زور ۔آبُک زورٕ سان وَسُن ۔

پاں دَگ :- ۱۔آبُک کُنہِ پیٹھ زورٕ پیوٚن ۔۲۔ آبہٕ دِگِنی ۔م ۔وٕج دَگ ۔

پاں ڈوٗگ :- ٹینٛڈس پیٹھ کھٔرمُت بَستہٕ ۔

پاں رِکھ :- ۱۔آبہٕ رِکھ ۔زأوِج پاں دار ۔لوٚکٹ جوے ۔۲۔ رِکھ ہِنٛدی پأٹھی آبُک نشانہٕ ۔

پاں زال:- اکہ ہمارِ ہُند ناو یمہِ سٟتی سأری ہے پأنس نکی نکی پھٕھر نیران چھِ۔ واپتی۔

پاں ژادَر:- آبشار۔

پاں ژال:- ا۔ وٗہرتھ منز اَتھس روٗتُمت آب۔

۲۔ تیوٗت آب یوٗت وٗہرتھ منز اَتھس واتہِ۔ وُچھو "پنژال" تہٕ۔

پاں ژھل:- آبہٕ ینٛدر۔ یُس گرٕٹہٕ پانہٕ سٟتی پکان آسہِ۔

پاں سَرُ پھ:- اکھ زأوِج سَر پھٕ ذاتھ یوسہٕ پأنس منز آسان چھےٚ۔ آبہٕ سَرُ پھ۔

پاں سأر:- اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیس جایہِ لاکولاکو آب نُین۔ آبہٕ سأر۔

پاں شہن:- آبہٕ شہن۔ سُہ شہن یتھ آبُک حصہٕ زیادٕ آسہِ۔ تم شہنہٕ تھوٗسی یم پوٗنے وبگلان چھِ۔

پاں شوے:- (ل۔م) کھور چھلٕنی۔ اَڈٕ کشہٕ تہٕ آبہٕ سٟتی کھور چھلٕنی۔ وٕہرِ پٮ۪ن ترأوِتھ ترنہٕ پانہٕ سٟتی کھور چھلٕنی۔

پاں کسی:- تم لوٗکھ یم گنہٕ کولہِ ہنٛدِس اَندس پٮ۪ٹھ بسان آسن۔ یہنٛدِس زٔمینِس پٔشپن وانہٕ سٟتی سٔگ بیترٕ آسہِ واتان۔

پاں گرٕ:- آبہٕ گرٕ۔ پٔش دِتھ آبہٕ حوض، یمہِ پٮ۪ٹھ آب نلکو ذٕریہ بأگرنہٕ یِیہِ۔

پاں گوژھ:- اکہِ قسمٕچ ہأنگٕنی یتھ منز پوٗنی آسان چھےٚ۔

پاں گرٕٹہٕ:- ا۔ آبہٕ گرٕٹہٕ، یُس گرٕٹہٕ آبکہِ زورٕ پکہِ۔

۲۔ گرٕٹہٕ پھِر ناونہٕ باپتھ یوٗتاہ آب بکار آسہِ۔ آبُک اَکھ میژ۔

پاں گژاے:- ا۔ (دانہِ ووٗنٔس منز) ژورَ ونٕنہٕ ومنز گوڈٕنچ ننہد۔ ۲۔ پکٔوس بیترِ پاں چھوکھ۔ پانہٕ سٟتی چھوکھ کڈٕن۔ ۳۔ پأنس یوسہٕ گژاے لگہِ۔ زٕپر بیترِ لگنہٕ سٟتی آب اورٕ یورٕ ڈٔلن۔ گتہِ سٟتی یُس آب بٹھٕس گٔن کھسہِ تہٕ سٟتی واپس وَسہِ۔

پاں گژوکھ:- تیوٗت پوٗنی یوٗت اکہِ پھِرِ ننہٕگلِتھ ہیٚکی زِ۔

پاں موکھتہٕ:- نقلی موکھتہٕ۔ موکھتس ہیوٗہ مگر اصل نہٕ۔ پھوتہٕ۔

پاں نیٚر:- پوٗنی سارَن وول۔ یُس لوٗکن آب سأرِتھ گزار کرِ۔

پاں نیٚل:- یتھ پوٗنی آسہِ آمُت۔ یتھ آب آسہِ سٟتی (خاص کٔرِتھ کنہِ کھینہٕ چیزَس بیترِ) آبہٕ گت۔

پاں دا:- ناوِ اندر سو جاے یتٕتھ سریوٗ یوٗمُت آب جمع چھُ سپدان۔ وُچھو "پاہ نو" تہٕ۔

پاں یچھ، پاں یوٚچھ:- اَژأرٕ۔ سُہ یُس (بٹہٕ رٕسمہٕ موٗجوٗب) دٕہمہِ دوٗہ صبحنس یارِبلس پٮ۪ٹھ مورٕد سٕندی نأوی دِتھُمت دان تہٕ پکورَٹہِ۔

پوٗنی کائز:- زنانَن ہُند ووڈ چھلنگ سامانہٕ، تہٕ دٕپتھ گو زامُت دود، تیٖل تہٕ آب بیترِ۔

پوٗنی کائز لدٕن:- زنانَن ہُند کلہ چھلٕن تہٕ شرٕان صفأیی کرٕنی۔

پوٗنۍ لدُن :- زَنانَن ہُنٛد کلہٕ چھلُن ۔آب لدُن۔
پوٗنۍ یُن :- ا۔ پوٗنۍ وُزُن ہیوٗن ۔۲۔آب کھسُن۔
آبَس ہُر بر سپدُن۔ م ،وٗری یا وَس ہیوٗتُن ہیٛیہٕ
ہَن پوٗنۍ یُن ۔۳۔(اَسَس) آب یُن۔

پوٗشِر :-م۔مؤل: پوٗشِر <ف :پنبہ +ک: اِر ۔پشمینہٕ فرد۔
خاص گُرتھ یتھ کنارِتہٕ پلَس کاٗم آسہٕ گُرتھ۔

پوٗشِر دیار :- تمہٕ ہارِیمہٕ کورِ مول کھاندرَس پیٹھ کورِ
ہِندِس مامہٕ ہیہرَس پوٗشِرِ بَدَل دِوان چھُ۔

پوٗشِرِ مَدُن :- (ہزلہٕ) یُس پوٗشِر وٗلِتھ گنہٕ آسہٕ نہٕ
وہرٛان ۔سُہ یُس پوٗشِر وٗلِتھ ژھنٛگان آسہٕ۔

پوٗپُر پاپُر :- ن ۔مؤل: پوٗپُر <س: پدسہ پُر] کشیٖرِ
ہُنٛز اَکھ سَرِ ــــ بہمیکہ کونَگ مشہوٗر چھُ۔

پوٗپُر :- ن۔مؤل: پوٗپُر < ؟پَرنہَ+ پتنگہ۔ اَکھ
وُپھوٗن کیوٗم یُس ژاٗنِگس ،شمہس بیترِ اَندی
اَندی نشان چھُ۔

پوٗپُرِ نی گتھ (کرِنی) :- ا۔پوٗپُری سُنٛد ژاٗنِگس ،
شمہس اَندی اَندی پھیرتھ دُزِتھ پیوٗن۔
۲۔(ورگہٕ پاٗٹھی) سَخ ماے آسنہٕ کَنۍ کاٗنٛسہٕ چھپیہٕ
لگُن۔

پوٗنٹھ :- ییرِ ٹکرِ۔

پوٗنٹل :- مؤل: پوٗنٹل <س:؟پُٹ ۔ بیوٗقوٗف ، پھکی
(گوٗمُت) نہ لگہٕ ہار، خجل۔

پوٗنٹل کرُن :- گنہٕ لایق نہٕ تھوٗن ۔بیوٗقوٗف بناوٗن۔
پھکی کرُن ۔خجل کرُن۔

پوٗنٹل گژھُن :- بیوٗقوٗف بَنُن ۔بژھُن ۔خجل گژھن۔

پوٗنڈ :- ن ۔مؤل۔ پوٗنڈ <؟م: ہندی: اُردوٗ: پینڈا۔
آسامی۔ پیڈا = ک: پوٗنڈ]۔ (لکیہٕ پاٗٹھی)۔
زَنانہٕ ہنٛز سَترِ چہٕ جایہٕ وَنان۔

پوٗنڈ :- ن ۔مؤل: پوٗنڈ <اَنگ :پوٗنڈ (Pound)
ا۔ولاٗے تی موہَر ۔سونہٕ سُنٛد پوٗنڈ ۔۲۔اَیتِن
سِکہٕ ۔اکہٕ سِکُک ناوُیس روپیہٕ ہُنٛد شُراٗہیم
حِصہٕ مانِنہٕ یوان اوس (یہٕ چھُنہٕ ووٗنۍ چلان)
۲۔لگ بگ اَڈ سیر ۔اَکھ انگریزی پرمانہٕ۔

پوٗنڈ مال :- م،ن۔ پوٗنڈ مال <اَنگ: پوٗنڈ +س: مالا]
موہرن بناوِتھ مال ۔یہٕ چھُ اَکھ زیوٗر۔

پوٗنسہٕ :- وُچھو "پوٗنسہٕ"۔

پوٗنکھر (پوٗنکھر) :- ن۔مؤل: پوٗنکھر <س: ؟پکشہ +
ک: اِر]۔ ژَنِج ۔پوژھر۔

پوٗنکھر پھرُن :- شرارتَس منٛز کاٗنسہٕ گُن تھَر گرِتھ
بہُن ۔ییل دِتھ ہیوٗرِ گُن بُتھ گرِتھ بہُن۔

پوٗنکھر دیُن :- ا۔ ژَنجہِ ستی پکُن (ژورٕنگس بیترِ
سُنٛد) لِتہِ کھوکھرِ پکُن ۔۲۔ ستہِ ستہِ کاٗم بیترِ
پکناوٕنی ۔وارِ وارِ کینٛہہ کرُن (ییلہٕ بُتھہِ واریاہ
مُشکِل آسن)۔

پوٗنگہٕ :- ن۔مؤل: پوٗنگ ۔<م،ہ: پونک ۔ا۔لوٗکُٹ نور۔
۲۔(ہزلہٕ پاٗٹھی) کمیوٗنسٹن وَنان۔

پووا:- ن۔مؤل: پاو<س: پاد۔ ا۔ہیرِ کھسنہِ یا وَسنہِ باپتھ کھور تھوَنچ جاے۔ یارِ بَلک سام۔ زینہِ ۔۲۔ (ورگہِ پأٹھی) دَرجہِ۔ مِ، پاوِ پاوِ ووت سُہ کتہ کور۔

پاوِ پاوِ والُن :- ا۔ہیرِ پیٹھِ پاوِ پتہٕ پاوِ وأنِتھ بون واتناوُن ۔۲۔ وارِ وارِ لُہرِ تھ ژھٕنُن ۔ مِ، تمو وول پاوِ پاوِ پتہٕ نُے گرِ ۔۳۔ وارِ وارِ کأنسہِ تنزُل اَنُن ۔ وارِ وارِ کأنسہِ جوش کم کرُن ۔ حوصلہِ پھُٹراوُن۔

پاوِ کھسُن :- تھزِ رس کھسُن ۔ ہیۆر کھسُن۔ اَ رکس بیٚیس پیٹھ کُن کھسُن۔

پاوِ وسُن:-ہیرِ پیٹھِ بون وسُن۔تھزِ جایہِ پیٹھ نہٕ روزُن۔ (ورگہِ) بَجانہٕ روزُن۔ گرُن۔ تنزُل گژھُن۔

پاوِ والُن :- کانٛہہ تھزِ رِ پیٹھ بون والُن ۔ کانٛہہ کُنہِ تھزِ جایہِ پیٹھِ گراوُن۔

پأوِ :- "پوٗ" لفظُک جمع۔

پأوِ ہیر:- ووتھِ ہیر، سو ہیر یوسہٕ اوٚر یوٚر ڈالنہٕ تہٕ ییہِ۔

پووا۲:- ن۔مؤل: پاو۔ ا۔ وول یتھ منٛز کینٛہہ بَند ییہِ تھوَنہٕ یا کینٛہہ تارنہٕ ییہِ۔ اأنگل یا نرمادِ بَند تھوَنہٕ باپتھ شُستر وکوو ۔۲۔ ہرِ نہِ ہُنٛد وول۔

پووا۳:- ن۔مؤل: پاو<س: ؟ پاتر۔ سُہ بانہٕ یتھ منٛز کینٛہہ خُم کھارنہٕ باپتھ تزاوان گژھان چھِ، مِ، کانٛز پوو۔

پووَل:- م۔مؤل: پووَل <ہنٛدی اُردوٗ: پاولی]۔ ژٕونی۔ ژٕون آنَن ہُنٛد سِکہٕ۔ روپیہِ ہنٛدِ ژٕوٗری مہ حِصُک سِکہٕ۔

پووچہِ:-م۔مؤل: پووچ<س: پارشوٗکہٕ یاف: پاںٔچہٕ۔ ا۔ لرکانہِ (گرٕ یرَسن) ۔۲۔لنگ، پاچہٕ بیترِ۔

پووچہِ کڈُنہِ :- اَڈِی جہِ پھُٹراونہِ۔ مار دِتھ لرکانہِ پھُٹراونہِ۔ سَخ لاینُن۔

پوہ (پوہ) :- ن۔مؤل: پوہ <س: پوشہَ۔ ا۔اکہِ رتُک ناو۔ دیسی ژٕہیم رتھ ۔۲۔ سُہ پزٕوٗگ یُس مالنٛز کور ہنٛدِ گوڈنکہِ پیٚنہٕ تُسٕند وأرِ سوزان چھِ ۔۳۔ توٗمل تیٚوٗر بیترِ یُس کھاندرس کھوٚندرَس پیٹھ ورتاوِ کنہِ مأنٛزی رأژ دوہ آنان چھِ۔

پُہہ پَن :- ا۔ پوہَس منٛز پتھرِس پیٹھ سمیٚومُت سُہ سبٹھاہ پَن یُس کلو پیٹھِ پیٚومُت چھُ آسان۔ سُہ کانٛہہ چیز بیترِ یُس پُہہ پنٛکی پأٹھی ہرِتھ آسہِ پیٚومُت ۔۲۔ پُہہ زرٕ ژنٛڈُک پَن۔

پُہُن واو:- پوہ رکس رتبس منٛز ژھٹھ۔ یہِ چھےٚ سَخ سَرِ د آسان، خاص کرِتھ تمن تیز ہنکرش۔ خطر ناک یم نیٚتی ژتٕ آسَن۔

پُہی:- پوٚہَس منٛز۔ پُہنِس رتبس منٛز۔

پوٚہی وُنَل (وُنر):- سو وُنَل یا زرٕ انٛڈ یوسہٕ پوہَس منٛز نیٚس آسان چھےٚ۔

پوٚہہِ بوگ:- تم چیز بیترِ یم پوہ پزٕوٗگس پیٹھ کورِ

ہُند وأرِ وسوزان چھِ۔

پوہہِ پھَل:- سُہ توٗمُل یا بیٚنہِ کانٛہہ جِنس یُس کورِ مأئلس یا گوٚبرِ مأئلس کس کوے بیترِ مأنزی رأژ کیُت انان چھِ۔

پوہہِ کَتھ:- سُہ کَتھ یُس پوہَس پیٹھ اَنہِ چھُ یوان۔

پوہہِ گِگر:- پوہہ کس رٕتَس منٛز کَتھ گَشہِ ستی لوٗ گمُت کوٚر۔

پوہہِ گٹہٕ:- پُہہ نہٕ رِیٛچ اَنہِ گٹہٕ، پوہَس منٛز چھےٚ رأژ سبٹھاہ زٕٛچھ آسان تہٕ دوہَس تہٕ چھےٚ دِہی ژھیتہٕ ہش گژھان۔

پوہہِ گاڈ:- سو گاڈٕ یٕلی یوس پوہہِ گٹہٕ پچھ بوموارِ یا بٹہٕ وار یا سکھی دریا گر دِوتا رٔنز وَنہٕ باپتھ دِنہٕ چھےٚ یوان۔

پوہہِ نُنتھ:- سو موٗن یوسہٕ پوہَس منٛز تیرن ہیٚنہِ ییہِ۔

پوٗ

پوٗپَے:- م۔موٗل: پوٗپے <؟۔ اَکھ کُنٛڈی زٕنٛنٛڈ یتھ کھیوٚن لایق اَکہِ قسمُک موٗنیران چھُ۔

پوٗپھ:- م۔موٗل: پوٗپھ <پرٛاکرت: پپھی]۔ مألی سٕنٛز بیٚنہِ۔

پوٗپھ چاے:- چاے دِنُک اَکھ رَسم۔ یہٕ چھےٚ پوٗپھ باتھرَن ہنٛز میکھلہِ پیٹھ سالرِینَن تہٕ اُبیدترٕ اوَن والِبن چاوان۔

پوٗپھوٗ:- پوٗپھ ہُند روٗن۔ مألی سٕنٛزِ بیٚنہِ ہُند خاندار۔

پوٗپھتہٕ بٔے کاکنٛز:- پوٗپتھرِ س بأے سٕنٛز آشنٛز۔

پوٗپھتر بیٚنہِ:- پوٗپھہٕنٛز کوٗر۔

پوٗپھتر زام:- رٕنی سٕنٛز پوٗپھتر بیٚنہِ۔

پوٗپھتُر بوے:- پوٗپھ ہُند نیچو۔

پوٗپھتُر زأمیہ:- رٕنی سٕنٛزِ پوٗپھترِ بیٚنہِ ہُند روٗن۔ رٕنی سُند پوٗپھتُر بیمہِ۔

پوٗتج:- م۔موٗل: پوٗتج <س: پُتّلہَ۔ پوٗتُل لفظُک مادٕ۔ ا۔ لوکُٹ پوٗتُل یا بُت۔ ۲۔ شُرٕ بَن ہنٛز اَچھ دأر۔ ۳۔ لأری مہٕ۔ باجرِ پھوٚل۔

پوٗتُل:- ن۔موٗل: پوٗتُل <س: پُتّلہ۔ ٹھوکُر۔ پوٗزا کرنٕچ موٗرتھ۔ کَنہٕ موٗرتھ۔ (ورگہٕ پأٹھی) موٗٹھُن ہیوٚہ اِنسان۔

پوٗٹاس:- ن۔موٗل: پوٗٹاس <آوازِ پیٹھ ژٕنٛجہٕ ہنٛز آواز۔ ٹھپ، شرٕپھ۔ ٹاس نیرنٕچ آواز۔

پوٗٹأچ، پوٗٹأچ:- م۔موٗل: پوٗٹاچ <س:؟ پٹّتھ] بأر شکلہِ پچہٕ ٹُکرٕ۔ تھپہِ دار پچہٕ پھَل ییمہِ ستی بور سوٚتراونہٕ چھُ یوان۔

پوٗٹأسی:- م۔موٗل: پوٗٹاس <س: پَٹکا۔ چھانہٕ سٕنٛز تورٕ ژ یتھ پٹہٕ کھوٚل چھُ آسان۔

پوٗٹرٕ:- م۔موٗل۔ پوٗٹرٕ <س: پوٹہ+ک: اِر۔ گٕھی ناریُک بوٚنیم حصہِ۔

پوٗڑھ:- م۔موٗل: پوٗڑھ <س: پوٹہ یا پوتہَ۔ (ٹرٕنٛز)] گٕھی نور۔ رکبہِ نور۔

پوجر:- ن۔مؤل: پوجر < پڑاکرت : پولہَ +ک: اَر، یاس:پُلبہ۔پلتہَ]۔نہ لگہٕ ہارآسُن۔گُنہٕ کارُک نہٕ آسُن۔ گومُت تہٕ گُذریوٗمُت آسُن۔ ژھوٗرُے تہٕ کھوکھرآسُن۔

پوختہٕ:- مؤل: پوخت<ف: پُختہ۔۱۔ پوٗر۔ برابر۔ ۲۔پوٗیہِ مُت۔پیٖیہٕ مِژ۔یہِ چھےٚ پوختہٕ سیر۔۳۔ پیٚوٗمُت ، خام نہٕ۔ مِ، پوختہٕ موٗے یائتی ہیٚرِ بس۔۴۔میرِٕ پوٗر۔وَزنس برابر۔خام نہٕ۔ وَٹہٕ۔ مِ، پوختہٕ سیر۔پوختہٕ روپےٚ ۔۵۔زانہٕ وُن۔تبلنگ۔ہُشیار۔۶۔دوٗر۔محکم۔یتھ نہٕ پروائے گژھہِ۔۷۔پاےدار۔پوٚک۔پوشوٗن۔ مِ،پوختہٕ رَنگ۔

پوختاوُن:-۱۔پوٚک کرُن۔۲۔کتھ پیٚچ کرٕنی۔۳۔دَمہٕ کڈُن۔۴۔گُنہٕ پیٹھ آماد کرُن۔لَیہِ اُنُن۔

پوختہٕ روپےٚ:-ڈَبل روپے۔

پوختہٕ کرُن:- پوٚک کرُن۔ کانٛہہ کسَر نہٕ تھوٚنی۔ یُتھ کرُن یُتھ نہٕ آب اَژِ۔

پوختہٕ کار:- کاٚری گر۔ہوٗنرمند۔یَس کام تگان آسہِ۔ ۲۔حبہٕ ہُشیار۔

پوختہٕ مغز:-ہُشیار۔عاقل۔گاٹُل۔کتھِ واٚتتھ،واقف۔

پوختُن:- پٔژن۔ پوٚپ بنُن۔ خام نہٕ روزُن۔ چالاکھ بنُن۔

پوراٹھ:- م۔مؤل: پوراٹ < س: پرا+ستھ یا پر+ روٹہٕ] گوٗس پیٹھ بنٲومُت وَرق دار ژوٗٹ۔

پوران:- ن۔مؤل: پوران < س: پڑانہ]ہِمہٕ شاستری کتابہٕ یمن منٛز پڑانین دیٚوی دِوتاہن رازن تہٕ ویرن ہُند حال تہٕ کتھِ بیترِ درِج چھےٚ۔

پوران پھرٕنی:- (ورگہٕ پاٹھی) زیوٗٹھ زاپتھ وَنُن۔رادن پیٹھ رادوَننی۔زٔہتھ اٚوی زٔہتھ اٚوی کتھِ وَننہٕ۔

پورُش:- ن۔مؤل: پورش< س: پُرشہَ۔۱۔مرٕد،موٚہنیو۔ ۲۔روح۔

پورشہٕ کار:-مَردی ہُنر کام۔بوٚڈ وری ہُنر کام۔

پورشارتھ:- ن۔مؤل: پورشاتھ < س: پُرشارتھ] وُدیوٗک۔ووتھ ژھانٛٹھ۔یتَن۔کوٚشش۔

پوژٕھر:- م۔مؤل: پوژھر < س: پُچ چھ+ک: ار۔۱۔ ژٔکہِ پیٹھ لٔٹس تام سُہ حِصہٕ یُس گاوِ گُر بیترِ گلناوان چُھ۔۲۔(ورگہٕ پاٹھی)سوزنانہٕ یوسہٕ ژٔکہِ گلہٕ وان پکان آسہِ۔

پوژِہ لوو:- ن۔مؤل: پوژہ لاو< س: پُچھَ+لوپاکہَ۔ ہ: لووا۔۱۔ شالس یا ہوٗنس ہیوٗہ اکھ لوکُٹ ڈٕرِند یَس لٔٹس زٔٹھی تہٕ گٔنز وال آسان چھِ۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) پتہٕ پتہٕ پکن وول۔ستی ستی آسن وول۔

پوژُھر:- ن۔مؤل: پوژھر < س: پُچ چھ +ک: اُر۔ ۱۔لٹہِ سان منٛدرج۔لوٚٹ تہٕ لٔٹس نِش سُہ حِصہٕ

یُس گلہٕ ناوُنہٕ یِیہِ، یِتھِ کٕنۍ دُمبہٕ کٔلِس آسان چھُ۔ ۲۔ پٔتۍ کٕنۍ نمبر درٛامُت ترٛ کھ۔

پوٗسُر:۔ ن۔ مؤل: پوسر] گدٔ امیُگ سُہ حِصہٕ یُس چلِس مَنٛز بَنٛد چھُ تھوَنہٕ یِوان۔

پوٗستک:۔ م۔ مؤل: پوستک <س: پُستک]۔ پوٗتھۍ۔ کتاب (چھٲپتھ یا قلمی)۔

پوٗشاک:۔ ن۔ مؤل: پوشاک <ف: پوشاک]۔ نالۍ لاگنۍ پلو بیترِ۔

پوٗشاک پٲرُن:۔ جان پٲٹھۍ پلو لاگنۍ۔ پلو لٲگِتھ پان سجاوُن۔

پوٗشکر، پوٗشکر:۔ ن۔ مؤل: پوشکر <س: پُشکر۔ ۱۔ اَکھ بُرٛٹہِ ذاتھ۔ ۲۔ اَکِہ جوٲہرُک ناو۔ اَکِہ قِسمُک لال۔ ۳۔ سِری نگرس پچھِمۍ کَنہِ ۴ میل دوٗر اَکِہ ترٛتھُک ناو۔ ۴۔ ہندوستانس مَنٛز اجمیرس نکھہٕ اَکِہ ترٛتھُک ناو۔

پوٗکھر:۔ م۔ مؤل: پوکھر <س: پُشکر۔ ناگ۔ سوٗ جاے یتہِ آب وُزان آسہِ۔

پوٗکھر بَل:۔ ۱۔ پوٗکھرِ اَندرۍ پکھۍ جاے۔ ۲۔ ہارِپرٛبتس نکھہٕ اَکِہ مشہوٗر ناگُک تہٕ تتھ اَندری پکھ جایہِ ہُنٛد ناو۔

پوٗکھر:۔ <پرٛاکرت: پوکھر۔ س: پوشکر۔ ۱۔ وو کھلُک، کٔژٕرُک بیترِ مَنٛز یُم سنبر یا مَنٛز یُم گوٗل۔ ۲۔ کِلس بیترِ اَندری اَندری سگہِ باپتھ بنووُمت روٗو۔ ۳۔ کٔزِرٛ یٹھیُک سُہ حِصہٕ یِمہِ سٟتۍ نار ٹُلان چھِ۔

۴۔ لوٗنہٕ ہُنٛد پوٗترٛ۔

پوٗکھُر ترٛاوُن:۔ کٔزِرٛ یٹھس بیترِ پوٗکھُر بَدلاوُن یا نۆو پوٗکھُر ترٛاوان۔

پوٗکھوٗر:۔ ن۔ مؤل۔ پوکھر <س: پوشکر پرٛاکرت: پوکھر]۔ ہبند وہند کُل۔ خربُزِ کُل، لٲر کُل۔ اَکِہ کُل، یِمن سارۍ نے چھِ پوٗکھوٗر وَنان۔

پوٗلاد:۔ ن۔ مؤل۔ پولاد <ف: پولاد۔ فولاد۔ شُسترٕ۔

پوٗلادوٗ، پوٗلٲدۍ:۔ فولٲدۍ۔ شُسترٕ و۔ (ورگہ) دوٗر، مضبوط۔ مِ، پولاد ودِل۔

پوٗلاو:۔ ن۔ مؤل: پولاد <س: پُلاکہ۔ ف: پلاو یا پُلاو۔ گوٗس پیٹھ روٗغنٕت بَتہٕ یتھ مازٕ تہٕ میوٕ بیترِ سٟتۍ ترٛاوان چھِ۔

پوٗلُر:۔ ن۔ مؤل: پولر <پرٛاکرت: پولہ+اُر]۔ پوٗتھ۔ یَس خوش کرُن وِچھُر آسہِ۔

پوٗلُن ا:۔ مؤل: پول <پرٛاکرت: پولہ+ک: اُن۔ ا۔ کمزور گژھُن۔ ڈیلُن۔ لہرُن۔ نرمُن۔ آن ماتر۔ ۲۔ حوصلہٕ پھٕٹُن۔ ہمتھ تہٕ روزُن۔ لیڈُن۔ ۳۔ موٗنٛڈُن۔ موٗنٛڈ گژھُن (زیادٕ استعمال کرنہٕ سٟتۍ کانُہہ ہتھیار یا بیترِ)

پوٗلُن ۲:۔ (چارواے سُنٛد) پوٗتھُن۔

پوٗنَر زَنم:۔ دوٗیِم زَنم۔ دُبارٕ زَنمس یُن۔ مُرتھ پیٹہِ زِنٛدٕ وُن۔

پوٗنَروَس:۔ ن۔ مؤل: پونروس <س: پُنَروسُ]۔ اَکھ

پوجر :- ن۔مؤل: پوجر < پڑاکرت : پولہ+ک: اَر، یاس:پُلیہ۔پلتہ]۔نہٕ لگہٕ ہار آسُن ۔گُنہٕ کارُک نہٕ آسُن۔ گومُت تہٕ گذریومُت آسُن۔ ژھوٚرُے تہٕ کھوکھُر آسُن۔

پوختہٕ :- مؤل: پوخت < ف: پُختہ ۔ ا۔ پوٗر۔ برابر۔ ۲۔پوٚیہ مُت۔پیٚیہٕ مژ۔یہ چھےٚ پوختہٕ سیر۔۳۔ پیٚومُت ، خام نہٕ۔ م، پوختہٕ موٚے یاتی ہیرٚبس۔۴۔ میژ پوٗر۔ وَزنس برابر۔خام نہٕ۔ وٕٹہٕ۔ م، پوختہٕ سیر۔ پوختہٕ روپےٚ ۔۵۔ زانہٕ وُن۔تبلنگ۔ہُشیار۔۶۔دوٗر۔محکم۔یتھ نہٕ پرواے گژھِ۔۷۔پاے دار۔پوٚک۔پوشوٗن۔ م، پوختہٕ رَنگ۔

پوختاوُن:-۱۔پوٚک کرُن۔۲۔کتھ پُیچ کرٕنۍ۔۳۔دَمہٕ کڈُن۔۴۔گُنہٕ پیٹھ آمادٕ کرُن۔لیہ اُنُن۔

پوختہٕ روپےٚ :-ڈَبل روپے۔

پوختہٕ کرُن :- پوٚک کرُن۔ کانُہہ کسَر نہٕ تھوٚنۍ۔ تیُتھ کرُن یتھ نہٕ آب اَژِ۔

پوختہٕ کار :- کارٕ گر۔ہونَر مَنٛد۔یُس کام تگان آسہِ۔ ۲۔حبسہٕ ہُشیار۔

پوختہٕ مغز:-ہُشیار۔عاقل۔گاٹُل۔کتھِ واٗتتھ،واقف۔

پوختُن :- پُٔن۔ پوٚپ بنُن۔ خام نہٕ روزُن۔ چالاکھ بنُن۔

پوراٹھ :- م۔مؤل: پوراٹ < س: پرا+ستھ یا پُر+ روٹھہٕ] گوٗس پیٹھ بناٚومژ وَرق دار ژوٗٹ۔

پوران :- ن۔مؤل: پوران < س: پڑانہ] تمہٕ شاستری کتابہٕ یمن منٛز پڑانین دیوی دِوتاہن رازن تہٕ ویرن ہُنٛد حال تہٕ کتھ بیتر درٕج چھےٚ۔

پوران پھرٕنۍ :- (ورگہٕ پاٹھۍ) زیوٚٹھ زاپتھ وَنُن۔رادان پیٹھ رادوٚنۍ۔زِ تھٕراوِی زِتھٕراوِی کتھ وَننہٕ۔

پورُش:-ن۔مؤل: پورش < س: پُرُشہ ۔ا۔مَرد،موٚہنیو۔ ۲۔روح۔

پورشہٕ کار: -مَردی ہنٛز کام ۔بوٚہدوری ہنٛز کام۔

پورشارتھ :- ن۔مؤل: پورشاتھ < س: پُرشارتھ] وُدیوٚک۔ووتھ ژھانٛٹھ۔یتٕن۔کوشش۔

پوژھر :- م۔مؤل: پوژھر < س: پُچ چھ+ک: ار۔ا۔ ژکجہٕ پیٹھ لِٹس تام سُہ حِصہٕ یُس گاوُگر بیتر گلناوان چھُ۔۲۔(ورگہٕ پاٹھۍ) سوٚ زنانہٕ یوسہٕ ژکج گلہٕ وان پکان آسہِ۔

پوژھہٕ لوو :- ن۔مؤل: پوژھ لاو < س: پُچھ+لوپاکہ۔ ہ: لووا۔ ا۔شالس یا ہوٗنس ہیوٚہ اکھ لوکُٹ ڈرٕنٛد یُس لِٹس زِتھٕ تہٕ گنٛز وال آسان چھِ۔ ۲۔(ورگہٕ پاٹھۍ) پتہٕ پتہٕ پکن وول۔ستہٕ ستہٕ آسن وول۔

پوژُھر :- ن۔مؤل: پوژھر < س: پُچ چھ+ک: اُر۔ ا۔لٹہٕ سان منٛدٕج۔لوٗٹ تہٕ لِٹس نِش سُہ حِصہٕ

یُس گلہٕ ناونہٕ یِیہِ، یتھ کنٕ دُمبہٕ کٕٹس آسان چھُ۔ ۲۔ پِتٕ کنٕ نبر دژ امُت تژ کھ۔

پوٗسر:- ن۔ مؤل: پوسر] گُد امیٖک سہٕ حِصہٕ یُس چلَس منٛز بنٛد چھُ تھَونہٕ یوان۔

پوستک:- م۔ مؤل: پوستک <س: پُستک]۔ پوٗتھی۔ کتاب (چھٲپتھ یا قلمی)۔

پوشاک:- ن۔ مؤل: پوشاک <ف: پوشاک]۔ نٲلی لاگنکی پلو بیترِ۔

پوشاک پٲرُن:- جان پٲٹھی پلو لاگنی۔ پلو لٲگتھ پان سجاوُن۔

پوشکر، پوٕشکر:- ن۔ مؤل: پوشکر <س: پُشکر۔ ۱۔ اَکھ بوٗٹہِ ذاتھ۔ ۲۔ اَکہِ جوٲہرُک ناو۔ اَکہِ قسمُک لال۔ ۳۔ سِری نگرس پچھِمی کنہٕ ۴ میل دوٗر اَکہِ ترتھُک ناو۔ ۴۔ ہندوستانٕس منٛز اجمیرس نکھہٕ اَکہِ ترتھُک ناو۔

پوٕکھر:- م۔ مؤل: پوکھر <س: پُشکر۔ ناگ۔ سو جاے یتہٕ آب وُزان آسہِ۔

پوکھر بَل:- ۱۔ پوکھرِ اَندی پکھی جاے۔ ۲۔ ہارِ پربتس نکھہٕ اَکہِ مشہوٗر ناگُک تہٕ تتھ اَندی پکھ جایہِ ہُنٛد ناو۔

پوٕکھر:- <پڑاکرت: پوکھر۔ س: پُشکر۔ ۱۔ وو کھلُک، کنٛزُک بیترِ منٛز یم سنبر یا منٛز یم گوٗل۔ ۲۔ کلس بیترِ اَندی اَندی سگہٕ باپتھ بنوومُت رٕو۔ ۳۔ کرٛ یژھیٖک سہٕ حِصہٕ یمہٕ ستی نار تلان چھِ۔

۴۔ لونہٕ ہُنٛد پوٗتر۔

پوکھر تژاوُن:- کرٛ یژھس بیتر پوکھر بدلاوُن یا نوٚو پوکھر تژ اوان۔

پوکھوٚر:- ن۔ مؤل۔ پوکھر <س: پوشکر پڑاکرت: پوکھر]۔ ہبند وبند گُل۔ خربوٗزی گُل، لٲر گُل۔ اَکہِ گُل، یمن سٲری نےٚ چھِ پوکھوٚرو نان۔

پولاد:- ن۔ مؤل۔ پولاد <ف: پولاد۔ فولاد۔ شٔستر۔

پولادو، پولٲدی:- فولٲدی۔ شٔسترو۔ (ورگہٕ) دوٗر، مضبوط۔ م، پولادودِل۔

پولاو:- ن۔ مؤل: پولاد <س: پُلاکہَ۔ ف: پلاو یا پُلاو۔ گوٚس پیٹھ روٗنمت بتہٕ یتھ مازتہٕ موٚ بیترِ ستی تژ اوان چھِ۔

پولُر:- ن۔ مؤل: پولر <پڑاکرت: پولہ+اُر]۔ پوٗتھ۔ یَس خوش کرَوُن وچھر آسہِ۔

پولُن ۱:- مؤل: پول <پڑاکرت: پولہ+ک: اُن۔ ۱۔ کمزور گرٛھن۔ ڈبلُن۔ لبرٛن۔ نرمُن۔ آن مانٛی۔ ۲۔ حوصلہٕ پھُٹُن۔ ہمتھ نہٕ روزٕنی۔ لبڑن۔ ۳۔ موٗنڈرٛن۔ موٚنڈ گرٛھن (زیادٕ استیمال کرنہٕ ستی کانٛہہ ہتھی یار بیترِ)

پولُن ۲:- (چاروٲے سُنٛد) پوٗٹھن۔

پوٕنرٕ زنم:- دوٚیُم زنم۔ دُبارٕ زنمس یُن۔ مرتھ بییہٕ زیوٚن۔

پوٕنرٕ وَس:- ن۔ مؤل: پوٕنرٕ وَس <س: پُنرٕ وَسوٗ]۔ اَکھ

نچھتر۔ ژٕندرمک سٔتیم گرٕ (جوتشک لفظ)

(شوق تہٕ) پوٕنہٕ سوٚن:- ن۔ مؤل: پوٕنہٕ سَن <س: پُنیہ + دَنم یا پُنیہَ + سَنتہ۔ سنسکرت "پُنیہ سَنتہٕ" نفظن ہنز بگرن۔ (ل۔م) بیٚیہٕ تہٕ بیٚیہٕ اَسی نَے (اَہی)۔ تہٕ دٔپتھ گو: گرٕ ژٕ ے بیٚرٕ ھنے بیٚیہٕ تہٕ بیٚیہٕ رُت رُت۔

پوٕنہٕ سوٚن بتہٕ:- پوٕنہٕ سوٚن کرنہٕ بروٗنہہ یُس بتہٕ سالرٕینہٕ کھیٚاونہٕ چھے یِوان۔ سوندرِ بتہٕ۔

پوٕنیتھر:- ن۔ مؤل: پوٕنیتھر <س: پُنہٕ + پڑاکرت۔ نتتہِ او۔ م، ہندی اُردوٗ نا تا]۔ دوٚیم نیتھر۔ دورٕدی سُند یادور زِہُند نیتھر۔

پوٕنیتری کار:- دورٕدی سُند یا دور زِہُند نیتھر۔

پوٕنی:- ن۔ مؤل: پوٕنی <س: پُنیہ۔ ا۔ جان تہٕ رٕژ کامہِ بیتر۔ رِتہٕ پھلچہٕ کامہِ۔ ۲۔ ثواب۔

پوٕنہٕ پھَل:- رٕ ژٕن کامن ہُند رُت نتیجہٕ۔

پوٕنہٕ وان:- یُس پوٕنی کماوِ یا یَمی پوٕنی کموومُت آسہِ۔ پوٕنہٕ سوو۔ پوٕنہٕ سوٚست۔ ثواب گار۔

پوٕنی زیٚنُن:- ثواب زیٚنُن۔ نیک کار کرُن۔

پوٕنڈ:- م۔ مؤل: پوٕنڈ <س: ؟ سپنڈ۔ کُنچ کرٕ اٹھ ینہٕ ستی یا نٔستہٕ اَندرٕ ری کٔنز رِبے ہش ووتھنہٕ سببہٕ شاہ کھاٗرِتھ زور نٔستہٕ کٔنی آوازِ سان ترٕاوُن۔

پوٕنڈٕ ناس:- سو ناس یَیمہٕ کٔنی پوٕنڈن پیٹھ پوٕنڈٕ پین، یہٕ ناس چھِ کیٚنہہ لُکھ نزلہٕ یا کلہٕ دود ژٕ کراونہٕ باپتھ کران۔ ہوٚچھ ناس۔

پوٕنڈُن:- پوٕنڈ ترٕاوِنی، پوٕنڈن پیٹھ پوٕنڈٕ ترٕ اونہٕ۔

پوٕہ:- وُچھِو "پوٕہ"

پوٕہر:- ن۔ مؤل: پوٕہر <س: پُر۔ وُچھِو "پوٕر"۔

پوٕیہِ:- م۔ مؤل: پوٕے <؟۔ توملہٕ ژھوٹھ تہٕ دٔنز۔ تومُل مُنتھ یوسہٕ دٔنز تہٕ کوٚم بیتر نیران چھے۔

پوٕیہِ کھیٚنہِ:- (ورگہٕ پاٗٹھی) تتھ کٔنی یا تتھ پھٔسن بیٚتہٕ نہٕ کھٔنی تگہِ۔ کھٔنی نہٕ گرتھ ہیکُن۔ افسوٗس ناکھ حالتھ گرٕ ھنی۔ لبڈُن۔ لپر کھیٚنی۔

پوٕیہ کھیٚاوناوُن:- (ورگہٕ پاٗٹھی) تباہ کرُن۔ ویٚہہ کھیٚاوناوُن۔ پھسکھ کھیٚاوناوُن میٚرٕ ستی مِلناوُن۔

پیٚ

پیٚرٕ ڈار:- (ہزلہٕ کٔنی) میر موقدم۔ بٔلی موقدم۔ لؤکہٕ اَدبک اَکھ ہزلی کردار یُس چار بن تہٕ فاٗترٕ ن ہُند زیٹھ مانہٕ یِوان چھُ۔ بروٗنہہ کالہِ اَسی سوٚ درٕ کوٹہٕ کٔس زِٹھس وَنان۔

پیٚرٕن:- ن۔ مؤل: پیٚرٕ <س: پنچ + اَنیم] ژمٹھُن۔ رَس بیتر نہٕ روزُن۔ پیٚرٕ ہیوٗہ گرٕ ھن۔ کھنبس لایق نہٕ روزُن۔

پیٚشاب:- ن۔ مؤل: پیٚشاب <ف: پیشاب] اِتھر۔ زَل۔

پیٚشن :- ن۔مؤل: پیٚشاب <ف: ?پیشن] دُ ٹک یوہے تہٕ تیم پہر ہیؤ ہ۔منددیُن ڈٕلتھ ہیؤ ہ۔

پیٚشن نماز:-م۔مؤل: پیٚشن نماز۔ <ف: پیشین + نماز۔سو نماز یوسہٕ دُپہر ڈٕلتھ ہیؤ ہ چھےٚ پَرنہٕ یوان۔نمازِ ظہر۔

پیٚنز:-م۔مؤل۔پیٚنز <?]۔پبن کرنک کھرٗ۔سہ برُش یا کھرٗ یمہٕ ستی وووری کپرس بیترِ مایہ دِوان چھِ۔

پے

پیپر:-ن۔مؤل: پیپر < اَنگ: پیپر۔(Paper)۔ ا۔کاکُد۔۲۔اَخبار۔۳۔پرچہٕ۔سوال پرچہٕ۔

پیٹہٕ:-ا۔ژادرِہنٛز پیٚنز۔۲۔برداش۔جُرتھ۔

پیٹھِ ا(پیٹہٕ):-اُٹھ داہ کلوٗ وزنہٕ مشأدی اَل۔

پیٹھِ ۲(پیٹھا):-اکہٕ مِٹھأے۔

پیچ،پیچھ:-ن۔مؤل: پیچ <ف: پیچ۔ا۔وَر۔چَرخ۔ وَلگتن۔۲۔اَکہٕ قِسمک کیٖل یُس وَردی دی بنٛد کرنہٕ یوان چھُ۔۳۔یٚڈ منٛز لاٹھ پھیرٕنی۔۴۔ پھیرٕ۔کھر۔۵۔مِشینہٕ ہُنٛد پُرزٕ۔

پیچس منٛز یُن:- کُنہٕ دولابَس منٛز پھَسُن۔ مُشکلس منٛز پھسُن۔

پیچہ لَد:-یَس ٹھونٹھ آسہٕ۔یُس نہٕ کُنہٕ کٔنی آٹنٛز واٹنٛز بیہہٕ۔کھری لد۔وٕر ہوٗل۔

پیچ اَنُن:-ٹھونٹھ اَنٛز۔تھوس اَنٛز۔

پیچ،پیچھ آسٕنی:- سیتھ آسٕنی۔اَرِ سَر آسٕنی۔ ژھرٛ ٹھ آسٕنی۔(ورگہٕ پاٹھی) کُنہٕ مطلبہٕ کٔنی کأنسہٕ کانہہ کأم بیترِ نہٕ کرٕنکی ژھرٛ ٹھ۔

پیچ دِین:- ا۔وَردِین۔چرخ دِین۔گسُن۔ ۲۔رُکاوَٹھ پأدِ کرٕنی۔دول دِین۔

پیچ یُن:-پھیرِ پیوٚن۔رُکاوَٹھ پأدِ گژھنی۔مُشکِل بَتھِ یُن۔

پیچھ ہینز:-ا۔یٚڈ دود کرُن۔لاٹھ پھیرٕنی۔۲۔(ورگہٕ) اَرِ سَرِ لگنی۔کُنہٕ غرضہٕ کٔنی کانہہ کتھ یا کانہہ چیز بیترِ دِین کرُن وأنٹہٕ نہٕ پھیرُن۔کانہہ خاص کتھ کرنس نہٕ ووندیُن۔

پیچر:-رَنٛدٕ چ شُسترٕ پٹ یوسہٕ تیغس چار پَھےٚ رٹان۔

پیچان:-مؤل۔پیچان <ف: پیچان۔وَلگتن دار۔ وَردار۔وُٹھی وُٹھی۔کأنٛنہٕ چالہٕ۔ہوٗل ہوٗل۔ مِ،زُلفِ پیچان۔مارِ پیچان بیترِ۔

پیچہ کیٖل:-ن۔مؤل: پیچہٕ کل <ف: پیچ + س کیلہٕ۔ اَکھ وُٹھنی دار کیٖل یُس وَردِتھ ہچہٕ بیترِ منٛز والنہٕ چھُ یوان۔

پیچ تاب:-ن۔مؤل: پیچ تاب <ف: پیچ تاب]۔ اِضطراب بےٚ قرأری۔بے چینی۔تشویش۔ پَریشأنی۔

پیچ دار:-ا۔وَردار۔یتھ وَر آسَن۔وُٹھنہٕ دار۔وُٹھی وُٹھی۔وَلگتن دار۔۲۔کھری دار۔مُشکِل۔

پیچ کس (پیش کش):-ن۔مؤل: پیچ کُش <ف: پیچ +کش=س: کرش۔ پیچہٕ کیٚل بیترٕ کسنک تہٕ مُشراونک اَکھ اوزار۔

پیڈل:-ن۔مؤل: پیڈل <اَنگ: پیڈل۔ (Padle)۔ بأسکلک سہ حِصہٕ یتھ پٹھ چلاونہٕ وِزِ کھورتھوان چھہٕ۔

پیڈُن:-ن۔مؤل: پیڑ <س: پیڈٔنہ۔ا۔رُم آسنہٕ کنہٕ بانس بیترٕ وارٕ وارٕ نیرتھ ژٔلُن۔سرٕوُن۔پھیرٕ پھیرٕ نیرتھ ژٔلُن۔پشپُن۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) (کتھ) نیرِتھ ژٔلنی۔(رٕس) نوٚن گرٕھن۔ ظأہر سپدُن۔

پیر (پیرٕ):-م۔مؤل: پیر <پڑاکرت: پینڈ او۔س: پنڈکہ۔ژوٚٹ بناونہٕ باپتھ لوٚکٹ اُٹی دوگُل یا لوٚکٹ اُٹی ژرٹ۔

پیرٕ بر:-ن۔مؤل: پیربر <س: پیوٚرٕ۔ پڑاکرت۔ پیوٚر]۔ماچُھر۔پشجار۔

پیش:-مؤل: پیش <ف: پیش۔ا۔اکہٕ اعرابک ناو۔ (ـُ)۲۔بُتھہٕ۔بروٚنٛہہ کنہٕ۔

پیش پیش:-<ف: پیش+پیش۔بروٚنٛہہ بروٚنٛہہ۔ سأری نٕے بُتھ یا بروٚنٛھ۔

پیش پیش آسُن:-بروٚنٛہہ بروٚنٛہہ آسُن۔پتھ نہٕ روزُن۔گنہٕ کتھِ باپتھ تیار بہ تیار آسُن۔

پیش سپدُن:-بڑونہہ گُن یُن۔بروٚنٛھ گُن واتُن۔ حأضِر سپدُن۔

پیش قدمی کرٕنی:-(جنگس منٛز فوجک) بروٚنٛہہ پکُن۔

پیش کرُن:-حأضِر کرُن۔بروٚنٛہہ گُن اَنُن۔

پیشکش:-آیہٕ تَن۔بروٚنٛہہ کنہٕ۔حأضِر۔

پیشکش آسُن:-کانٛہہ آیہٕ تَن آسُن۔بروٚنٛہہ کنہٕ آسُن۔حأضِر آسُن۔

پیشکش تھوُن:-آیہٕ تَن تھوُن۔بروٚنٛہہ کنہٕ تھوُن۔ حأضر تھوُن۔

پیش یُن:-بروٚنٛھہٕ یُن۔بُتھہٕ یُن۔گدرُن۔سپدُن۔ بناوتھ یُن۔

پیشکل:-م۔مؤل: پیشل <ف: پیشأنی۔ڈٚیکہٕ۔

پیشأنی:-م۔مؤل: مؤل۔پیشان <ف: پیشانی۔ڈٚیکہٕ

پیشہٕ ا:-ن۔مؤل: پیش <ف: پیشہ۔ا۔کام۔کار۔ روٗزی کماوُنک زٔریہٕ۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) زنانہٕ ہنٛز پأنٛسہٕ کماونہٕ باپتھ بدکأری۔

پیشس بِہُن:-پیشہٕ کماوُن۔دیار کماونہٕ باپتھ زنانہٕ ہنٛز بدکأری کرٕنی۔

پیشہٕ کماوُن، کمناوُن:-پیشس بِہُن۔گانہٕ کام کرٕنی۔پیشہٕ کرُن۔

پیشہٕ وَر:-کأسِب۔کسب زانَن وول۔

پیشہٕ ۲:-ن۔مؤل: پیش <ف: پیش۔نألی لاگنہٕ کہِ پلوٗک بروٚنٛھہٕ کنیُک اَکھ طرف۔پتھس مُقابلک اَکہ طرفُک حِصہٕ۔

پیشگی:- سےَ یا برونٹھے دیُتمُت کانٛہہ رَقم۔

پیشنگوٗیی:- م۔مؤل: پیشنگوٗیی <ف: پیشگویی]۔ برونٛہہ کُن بَنٕہِ وٲنی کانٛہہ کتھ گوڈے وٕنتھ تھوٗنی۔

پیشتر:- مؤل: پیشتر <ف: پیش+تر۔ برونٛہہ، گوڑ۔ گُنہِ کتھِ یا کامہِ برونٛہہ۔

پیشکار:- ن۔مؤل: پیشکار <ف: پیشکار]بوٚڈ اَفسر۔ تھدِ پایُک اَفسر۔حاکم۔

پیشکٲری:- حاکمی۔اَفسری۔

پیشوا:- ن۔مؤل: پیشوا<ف: پیشوا۔ برونٛہہ برونٛہہ نیرَن وول۔ بُتھِ روزَن وول۔ سردار۔ وَتہٕ ہاوُک۔اِمام۔

پیشواز:- ن۔مؤل: پیشواز۔<ف: پیشواز۔ پھٕٹہٕ دار جامہٕ یُس اکہِ وقتہٕ زَنانہٕ آسہٕ لاگان۔ پتہٕ آسہٕ حاٗفِیٕ زتہٕ بچہٕ کُتی بیترِ لاگان۔

پیلوٗ:- دانہ کہِ اَنہٕ مانہٕ اَکھ گاسہٕ ذاتھ۔

پین!:- مؤل۔پین <س: پین۔ا۔اَکھ مَسالہٕ یمہٕ ستی ہٕتھی یا ربیترِ ڈری چھہِ گرشھان۔ ہٕتھی یارٕچ تیز دار۔

پینہٕ وُن:- پین کھارٕنی۔پین دِنی۔(کپرس بیترِ)۔

پین دِنی:- ا۔پٔنس یا کپرس بیترِ مایہٕ کرُن۔۲۔ ہٕتھی یارَن سٕہ مسالہٕ متھُن یمہٕ ستی تِمن دَربر گرشھان چھُ تہٕ دار تیزان چھے۔ ۳۔(سزا پاٹھی) رلوومُت نوٗن، مَرٕ ژ وانگُن تہٕ ہاے ٕاسٕس بُرتھ تھوٚپ دیُن۔وُچھو پین۲ تہٕ۔

پین کڈٕنی:- ا۔کپرس پٔنس بیترِ چھلنہٕ ستی مایہٕ کڈُن۔۲۔گُنہِ ہٕتھی یارس دار کڈٕنی۔

پین کھارٕنی:- ہٕتھی یارس بیترِ سٕہ مَسالہٕ متھُن یمہٕ ستی تتھ دَربر سپدِ تہٕ دار تیز۔

پین ہٕنی:- چھلنہٕ ستی مایہٕ تُلُن (کپرس،پٔنس بیترِ)۔

پین۲:- ن۔مؤل: پین <س: پنڈ۔ا۔ ہاے نوٗن تہٕ مَرٕ ژ وانگُن رَلأوِتھ اکہِ قسمُچ پینڈ۔یہٕ آسی سزادِنہٕ پُرٕتھی کانٛسہٕ اَسٕس بران۔۲۔ ڈ گتھ نوٗنہٕ پینڈ یا گولہٕ یُس گٔپن دِوان چھہِ۔

پپے

پپاس:- ن۔مؤل: پپاس <س: پپاسا۔دوٗ دسہٕ۔سَخ ترٕیش (لگٕنی)۔ترٕیشہٕ وٕہُن۔توس۔

پپاس کرُن:- دوٗ دسہٕ گنڈُن۔سَخ ترٕیش لگٕنی۔سَخ ترٕیش کرٕنی۔ترٕیشہٕ وٕہُن ووتھُن۔

پپاس گنڈُن:- سَخ ترٕیش لگٕنی۔دوٗ دسہٕ گنڈُن۔ ترٕیشہٕ وٕہُن ووتھُن۔

پپاس ووتھُن:- سَخ ترٕیش کرٕنی۔ ترٕیشہٕ دادِ دوٗ دسہٕ کرُن۔ترٕیشہٕ وٕہُن ووتھُن۔

پپتا:-[ن۔مؤل: پپتا <س: پپتا <پترکہ] مول۔بَب۔

پپتہٕ پھپھُر:- ٹاٗرِس نٔبری کِنی وژامُت پھپھُر دانہٕ۔

پہتُر:- ن۔مؤل: پہتر <س: پتر۔ا۔موٗدمتی سُندروٗح۔

پرٕتھ (خاص کٔرِتھ پننہِ گرٕکس کانٛسہِ ہُنٛد)۔

پٹھٕ دۄہ:- موردَس کرٕ ییا بیترٕ کرنک دۄہ۔ یمہِ دۄہ موردٕ سنٛدٕ ناوِ کینٛہہ کرنہٕ ییہِ۔

پٹھٕ شاپھ:- موردَن ہُنٛد بد دُعا (تَس یُس نہٕ تہنٛدِ ناوِ کینٛہہ کرِ)۔

پٹھٕ فاقہٕ:- شرٛادٕ فاقہٕ۔

پٹھٕ کانٛگر:- گرٕ کین مۄتمَن ہُنٛد فہرست۔ پٹرن ہنٛز کولائی (شرٛادٕ پأٹھ کرنہٕ باپَتھ)

پٹرُن، پٹراوُن:- ن۔ مۄل: پٹر > س: پترٕ، پترایتے۔ ۱۔ رٔچھُن۔ پالُن، بڈراوُن۔ للہٕ ناوُن۔ ۲۔ ژالُن۔ برداش کرُن۔ دۄکھ دود بیترٕ للہٕ ناوُن۔ م، میوٚنٛد پٹرُن۔ ۳۔ کانٛسہِ ہنٛدِس کارٕ بارَس اَتھ دِیُن۔

پٹراوَن وول:- رَچھُن بڈرَن وول۔ یُس کانٛسہِ ہُنٛد بار ہیٚیہِ۔ کینٛہہ مَتہِ ہینہٕ وول۔ یُس کانٛسہِ ہنٛز خأری ٹُلہٕ۔

پٹرُن پیٚوٚن:- ۱۔ (جیٹہٕ پأٹھی) رٔچھُن پیٚوٚن۔ للہٕ وُن پیٚوٚن۔ ۲۔ ژالُن پیٚوٚن۔ برداش کرُن پیٚوٚن (کنٛنیگ بار)۔ ۳۔ کانٛسہِ ہنٛز پُشرٕ مژٕ کأم اَند واتناوٕنی پیٚیہِ۔ ۴۔ کُنہِ ناکارٕ کامہِ ہُنٛد پھَل تُلُن پیٚوٚن۔ پاداش تُلُن پیٚوٚن۔ یہِ چھِ وۄنہ پأٹھی وَنان۔ م، تِیُتھ پیٚیہِ نَس پٹرُن۔

پٹرُن ژھُنُن:- تیوٚل آسُن۔ اُنزرُن گٕنزرُن۔

پیٚوٚن۔ م، اُمِس ژھُنُن میوٚنے پٹرن۔

پٹرول:- ن۔ مۄ۔ پٹرول > اَنگ: پیٹرول۔ (Petrol)۔ اکہِ قسمُک تیل یُس زٔمینہٕ تلہٕ نیران چھُ تہٕ یُس موٹرٕ مشینہٕ بیترٕ چلاونَس لگان چھُ۔

پٹرول پمپ:- سو جاے ییٚتہٕ گاڈٕ بن بیترٕ پٹرول بران چھِ۔

پٹھ:- مۄل: پٹھ > س: پرٕشٹھ۔ ۱۔ ہیوٚر۔ ۲۔ کُنہِ چیزس ہیٚرِ کِنی۔ ۳۔ گھُستھ۔ سوار۔ م، گُرِس پٹھ۔ ۴۔ کُنہِ سأرِی سے وقتس۔ م، راتس پٹھ۔ وٕرِی یَس پٹھ۔ ۵۔ آیہ کرٕ مژٕ جایہِ۔ م، نِشانَس پٹھ۔ ۶۔ کُنہِ کامہِ بیترٕ باپتھ مقرر کوٚرمُت۔ م، آب سارنَس پٹھ، پرناونَس پٹھ۔ ۷۔ وِلہِ، وِزِ۔ وقتہٕ۔ م، پٔنہِ پننہِ انوارِ پٹھ۔ کھانٛدرس پٹھ۔ ۸۔ طرفہٕ۔ کنہِ، م، بُتھس پٹھ = برونٛہہ کنہِ۔ ۹۔ طرفس کُن۔ م، ووٚنی ووتُکھ ژٕ دۄرِ پٹھ یا یہِ گودۄرِ پٹھ واتِن۔ ۱۰۔ جایہِ۔ اَن در۔ منٛز۔ م، زیٚن چھُ کانٛہہ پٹھ۔

پیٚٹھی:- ۱۔ ہیٚرِ۔ ہیٚرِ کِنی۔ ہیٚرِ مہِ طرفہٕ۔ ۲۔ ہر یمانہٕ۔

پیٚٹھی پیٚٹھی:- ۱۔ ہیٚرِ ہیٚرِ، بوٚنی بوٚنی نہٕ ۲۔ زیادٕ سَننہٕ ورأے۔ سرٕسری پأٹھی۔ زأوِ جارَن گرٛھنہٕ روٚستے۔ وٕٹھی پٕٹھی پأٹھی۔

پیٚٹھی پیٚوٚن:- زور اوٚرِ کرِنی۔ کانٛسہِ ہنٛدِس

حِصَس غٔصب کرُن۔

پۆٹھی کٔنۍ لگُن:- بلایہ لگُن۔ چھیپہٕ لگُن۔

پۆٹھی مَنہٕ لگُن:- پۆٹھی مَنہٕ بَدل بلایہ لگُن۔ کٹہٕ کنہٕ لگُن۔ وَنٛد نہٕ یُن۔ چھیپہٕ لگُن۔

پۆٹھی مُنٹ گرُھن:- پَرٕ نہٕ پۆٹھی کینٛہہ کانٛسہٕ بَنُن۔

پۆٹھی وأنۍ:- ۱۔ پۆٹھی پأنٛسہٕ۔ طَلبہٕ علاوٕ پونٛسہٕ ٹۆنک، تہٕ ڈٔپتھ گوکۆ ژُھ بیترِ۔ ۲۔ یِہ نہٕ گٔنڈِتھ آسہٕ۔ مُتفرقہٕ۔ مِ، پۆٹھی وأنۍ کام۔ پۆٹھی وأنۍ آمدنی۔

پٔٹھم پٔٹھ:- پیوٗٹھُس پٔٹھ۔ اَکھأ اَکس پٔٹھ۔ تٔژِ۔

پٔٹھن:- پٔٹھ۔ وُچھِو "پٔٹھ" تہٕ۔

پٔٹھے:- ۱۔ گوڈٕہتھ۔ شۆرُوٚہسے مَنٛز۔ گوڈٕے۔ ۲۔ پُتھ ہٕتھ۔ ٕستی۔ مِ، پٔٹھے مۆڈُس مول ۳۔ تیٚتھے تَمی وِزِ۔ مِ، سُہ اوس شونٛگانے زِپٔٹھے آس نادَس۔

پٔٹھے بانہٕ:- گوڈٕ۔ گوڈٕ گوڈٕے۔

پٔٹھے بانٛک:- آدنٛک، گوڈنکُے، یونٛک (شُر بیترِ)۔

پٔٹھ:- ۱۔ ہیٚر۔ ۲۔ کُنہِ جایہ شۆرُوٚ گٔرتھ۔ کُنہِ انٛدٕ کانٛہہ جاے پتھ کُن ترأوِتھ۔ ۳۔ کُنہِ وِزِ شۆرُوٚ کٔرِتھ۔ مِ، ژٔنٛدر وارِ پٔٹھ۔ ۴۔ کانٛہہ چیز بیترِ وُچھِتھ یا کینٛہہ برونٛہہ کَنہِ تھوٚتھ۔ مِ، کتابہ پٔٹھ پَر، ییٚمہِ پٔٹھ کٔر نقل۔ ۵۔ پُتھ ہٕتھ۔ پیٚیہٕ۔ مِ۔ اکھ کوٗرہس جُرمانہٕ پٔٹھ دیٚتہس شلکھ۔

پٔٹھ بونہٕ:- ہیٚرِ تہٕ تلہٕ۔ سأری سے۔ ہیٚر بونہٕ۔

پٔٹھ پٔٹھ:- ۱۔ سَرسَری۔ سَنہٕ ورأے۔ وٕتھی پۆٹھی پأٹھی۔ زأوِی جارِیہٕ ورأے۔ ۲۔ پۆٹھی مس وارَس۔ مِ، پٔٹھ پٔٹھ پُھٹھس۔

پٔٹھ روزُن:- ۱۔ نگرأنی کٔرنۍ۔ ۲۔ وۄتلنہٕ نہٕ دیُن۔ کلہٕ نہٕ ژُلنہٕ دیُن۔ دَباوَس تَل تھوٗن۔

پٔٹھ کنہٕ، پٔٹھ کنٛنہٕ:- تھٔز رَس۔ ہیٚری مہٕ طرفہٕ۔ ہیوٚر کُن۔ کُنہِ چیزَس پۆٹھی مہٕ طرفہٕ۔ کُنہِ چیزَس پٔٹھ سَرِ تلہٕ، گوڈٕ نٕتھ، ساری نے برٔ وُنٛہہ۔ مِ، أمی نیوٗ پٔنُن حِصہٕ پٔٹھ کنہٕ ژُلِتھ۔ شۆرُوٚہس منٛز۔ گوڈٕ نٕتھے۔ مِ، پٔٹھ کنہِ لیکھی زبس پٔنُن ناو۔

پٔٹھ کَنٛگ:- ۱۔ ہیٚرِ کنٛگ۔ ۲۔ زیٹھ۔ ۳۔ خوداے۔ دَے۔ مِ، رانہِ پٔٹھ کَنٛگ۔

پٔٹھ پیوٚن:- ۱۔ زبردستی کٔرنۍ۔ ۲۔ گاٹہٕ پیوٚن۔ خسارٕ پیوٚن (مال نہٕ پکنہٕ کٔنۍ)۔

پٔٹھ خٔرچ:- ۱۔ سُہ پونٛسہٕ یُس ضۆرُوٚری اَخراجاتو علاوٕ خرچاو نہٕ ییہٕ۔ مُتفرقہٕ اَخراجاتھ۔ ۲۔ بٔلۍ بیگ۔ یُس بٔلۍ اَنٛزَس منٛزَس اَژِ۔

پٔٹھ کھارُن:- ۱۔ کانٛہہ بونہٕ پٔٹھ ہیوٚر رِواتناوُن۔ کینٛہہ یا کانٛہہ وٕسی پایہٕ اَستھ تھٔز رَس واتناوُن۔ بَجر دیُن۔ تھٔز رَس واتناوُن۔ ۲۔ نکھس کھارُن۔ زِرَرلدَ ناوُن۔ مِ، ووٗنی کوتاہ پٔٹھ کھارِہن یِہ۔

پیوٗٹھُس پٔٹھ:- ۱۔ اَکھأ اَکس پٔٹھ۔ تٔژِ۔ ۲۔ ہیوٚر ہیوٚر کُن۔ ترٕومبر گٔرِتھ یا ژُبلہٕ ژٔرٹ گٔرتھ۔ ۳۔ پوٚتُس پَتھ۔ اَکہِ پتے بیاکھ۔ مِ، پیوٗٹھُس

پٹھ لگہٕ تہٕ کھیوٚن۔

پٹھوٗول:- موٗل۔پٹھوٗول > س: پرٕشٹھ + پالہٕ۔ا۔ یُس پٹھ آسہِ۔یَس ماتحت کینٛہہ لۄکھ آسَن۔ ۲۔ہٕٹہٕ ہٕٹہٕ روب کرن وول۔ٹٔلی بیگ۔

پٹھوٗولی:- میٛٹھل۔اَپزٕ ے زِچھر یا بجر ہاوُن۔ اَپزٕ افسری۔

پچٛک، پرٕچٛک:- ن۔موٗل: پچٛک۔ > ف: پیچک] ریٖل، پنہٕ ریٖل۔۔پنہٕ گوٹہٕ۔سُہ چیز یتھ پیٹھ پَن وَلنہٕ ییہِ۔

پبدُن:- ہَنہِ ہَنہِ واُقف گژھن۔ اَتُر کٔری کٔری تتھ پیٹھ دَرُن۔ جُرم بیترٕ کرنس پیٹھ دَرُن۔ اَزمایشہِ کٔری کٔری ہٕلُن۔

پیٚرُن:- پھُھسُن ۔بےٚ مٔز گژھن۔وُچھو "پیٚرُن" تہِ

پیٚرٕ ھ:- ڈونیٛگ نیبٕرِ یم دیٖل۔

پیکوٗٹ:- ن۔موٗل: پیکٹ > ?پرٕاکرت۔پ۔ > س: پب+کٹہ۔ا۔اکہِ قسمِچ (لوٕکٹ) روٗپٹہٕ گاڈٕ۔۲۔لوٗکٹ شُر۔چِکٹ۔نِکٹ۔

پیگ:- ن۔موٗل: پیگ > اَنگ : پیگ (Peg)۔ شرابک اکھ میٖژ بانہٕ، شرابک اکھ میٖژ (ورگہٕ) شرابہٕ داما۔

پین:- ن۔موٗل: پین > انگ: پین (pen)۔فوٗنٹن پین۔قلم۔

پینہٕ کم:- ن۔موٗل: پینہٕ کم۔ > س: ?پِنڈ+کرنم۔ ا۔پکوٗس بیترٕ دِژٕمژ پین، کپرس یا پنٛس بیترٕ کوٗرمُت مایہِ۔۲۔پنہِ فأیِدٕ باپتھ کأنٛسہِ ہٕنزٕ کامہِ أنی مژ تھوٗس۔

پینہٕ کم کرُن:- ا۔پین دِنی۔موچرٕ دیُن۔مایہ کرُن۔ (کپرس بیترٕ) ۲۔پنہِ فأیِد باپتھ کأنٛسہِ ہٕنزٕ کامہِ فَند کٔرِتھ تھوٗس اَنٛی۔

پینہٕ کُٹ:- ا۔زٕاتٛھی وٕتھرٕ کٔرِتھ اَکھ گاسہٕ ذاتھ۔یَمیُک رَس اُچھَن دوا لگان چھُ۔۲۔پیٚرٕ ہٕنزٕ کرٕٹ یا (کُٹ) یوٗسہٕ گاڈٕ رَٹنہٕ وِزٕ بسلایہٕ پنٛس چھِ لگان۔

پینہٕ کِچہِ دِگ آسٕنی:- فأیِد چ وومید آسٕنی۔آبس منٛز کرٕ نڈ آسٕنی۔

پینہٕ کون:- ن۔موٗل: پینہٕ کان > ?ییٚنٛز ترٕاونٛچ لورِ۔

پیٚنڈ:- م۔موٗل: پینڈ > س: پِنڈٕ۔مُ۔سِنگالی : پیٚنڈ] بال۔(رَبڑٕ ویا دَچہِ ہُنٛد) گِندُن گوگُل۔

پیٚنڈٕ دان:- شرٕادس پأتھس پیٹھ۔مورٕ دٕ پِنٛدِ نأوی پیٚنڈٕ تھٲوٕنی۔

پیٚنڈِ گِنڈُن:- بالہِ گِنڈُن (ورگہٕ) (کأنٛسہِ) بالہِ ہٕنٛدی پأٹھی ژھٕلَن گِنڈُن۔

پیٚنڈ دِنی:- أسَس تھوٗپ دیُن۔ (ورگہٕ) کتھ نہٕ دِنی کرنہٕ۔زیوٗ پیٹھ ژأنٛج تراوٕنی۔

پیٚنڈُل:- ا۔پأنس ژٕکُٹ مُکٹ کرِنٛچ حالتھ۔نرٕ زنگہٕ وٕتھ بنأومژ پیٚنڈ ہٕش۔ وٕتھ مٕتھ بنوومُت دوٗگُل ہیٛوٗ۔۲۔دوٗگُل، گولہٕ۔م، گوجہِ پیٚنڈُل۔

پہنڈُل کرُن:- نٲلہِ کلہِ گٔنے دوگُل کرُن۔

پہنڈ:- ن۔مۄل: ۔پہنڈ <س: پِنڈ۔ بتہِ دوگُل یُس مورِ دِ سندِ نٲوی شرٛادس پأتھس پیٹھ دِنہٕ ییہ۔

پہنڈِ ملوَن:- شرٛادِچ اکھ کرٛیا یتھ پیٹھ مأکِس، بُڈی بہِ سِندی نٲوی ترٛن پہنڈن ہنْدی ترٛے حِصہِ اکھأ کِس سٟتۍ رلاوان چھِ۔

پہنڈِ مێُل:- پہنڈِ ملوَن گرٛھنی۔ (ورگہِ) رٔتُک رِشتہِ۔ سبٹھاہ نزدیکُک رِشتہِ۔

پہنڈ چھینی:- شرٛادہأتِھ پہنڈ کولہِ بیترِ اندر ترٛاوٕنی۔

پہنڈولم:- ن۔مۄل: پہنڈ ولم <انگ: پہنڈلم (Pendulum)۔ا۔ گُلاکُک سہٕ الونْد پُرزٕ یُس ڈٕچھنہِ کھووُر ژٕرِتھ (امہٕ کِس) مُہس پکناوان چھُ۔۲۔ اکھ زیور۔

پہنزُل:- ن۔مۄل: پہنزُل۔ <؟]پرٕ گۆل۔ پۆرِگوجہِ گۆل (ڈونٛگ بیترِ)۔

پہنسل:- ن۔مۄل: پہنسل <انگ: پہنسل (Pencil)۔ اکہِ قِسمُک قلم یتھ اندرٕ ری کٔنۍ لیکھنہِ باپتھ سلٔے ہش چھےٚ آسان۔

پہنشن:- وُچھو "پنشن"۔

پہوٚن:- ن۔مۄل۔ پہو <؟۔ دانس سندرُن۔ دانٛس نارزالُن (رنہِ پاکونہِ باپتھ)۔

پہوٚن زنٛگ:- کھاندرس یا بٮ۪یہِ کُنہِ بڑ دوہہِ یہ کینژھاہ وِرِ پہوٚن وأرِلس شۆگونہِ باپتھ دِنہٕ ییہ۔

پےٚ

پیٔتر:- ن۔مۄل: پیٔتر <س: پِترِ یہ۔ مألی سُند بوے۔

پِترٕ باپار:- پِترٕت۔ پِترٕ بن ہنْدی پأٹھی پانہٕ وأنی حسد ورتاوُن۔

پِترٕ حسد:- پِترٕ بن ہُند پانہٕ وأنی اکھأ کی سُند ضِد۔

پِترٕ کھوڈ:- یتھ جایہِ صِرف پِترٕ پِترٕ بسان آسَن

پِترٕ وہوتھ:- پِترٕ بن ہُند خوف۔ پِترٕ لرٕز۔

پِترُت:- ن۔مۄل: پِترت۔ <س: پِترِیہ+تُو]۔ ا۔ پِتراتھ۔ پانہٕ وأنی پِترٕ آسنۍ۔ پِترٕ بن ہُند اکھ أکِس سٟتۍ عنادیا حسد تہٕ کینہٕ بیترِ۔ ۲۔ یکجدی شراکت۔

پیچھنی:- م۔مۄل: پیچھن <س: پِترِیہ+جانہِ۔ مُ، گُجرأتی: پیترانی۔ (ٹرٛٹر)]۔ پیٔترِ سٕنز آشنی۔

پیٔزراوُن، پیٔزرُن:- ن۔مۄل۔ پیٔزراو۔ <؟ أندرِم رید بید ژٕنتھ کانٛہہ کُنہِ کو کارس کُن لاگُن۔ کأنٛسہِ أندریم سورُے پےٚ دِتھ سہٕ ژۆر کرناوُن۔ پیوٚ دبناوُن۔

پیٔژ:- م۔مۄل۔ پیٔش <؟۔ا۔ اکہِ قسمُک زیوٚٹھ گاسہِ یتھ وگوٕ بناوان چھِ، یہ چھُ سرن منز کھسان۔۲۔ پھپھیار۔ پھپھس آنٛچ حالتھ۔

پیٚژِ بنہِ ہیوٚن:- (ل۔م) پیٚژ ڈیرس نار لگن (ورگہِ) کُنہِ کتھ پیٹھ یا کأنٛسہِ ہنْدِ نار گنڈُن۔

یکدم سٕنٛ ژٕکھ کھسنۍ۔

پْرِٛژلڈُر:- پْرِٛژ موٗلۍ گوٗج یوٗسہٕ کھوان چھِہ۔

پْرِٛژ موٗنٛڈ:- پْرِٛژ ژٕٹھ یُس پتہٕ کُن گوڈ روزِ۔

پینٛڈ:- م۔موٗل۔پینٛڈ <س: پنٛڈ، پنٛڈکہ۔۱۔کنٛن یا سیر بن بیترٕ ہُنٛد بنوومُت تھر۔۲۔روزن جاے۔ کانٛسہِ ہُنٛد گرٕ۔۳۔ماٹھ۔ کوکارٕ و باپتھ سٕمن جاے۔ مٕ،زٲری پینٛڈ۔

پینٛچہِ بٕہُن:- کانٛسہٕ ہٕنٛز جایہ بٕہُن۔ کانٛسہِ درویشہِ ہٕنٛز جایہِ جانٛشیٖنی میلنۍ۔ پیٛٹھس بٕہُن۔ (ورگہ پاٹھۍ) میٖہمان ہُنٛتھ یُن۔

پینٛچہِ بوج:- یَس ہِتیِ ژوٕے گرِ زِ۔ یَس ہِتیِ زٕلتھ کوکار گرِ زِ۔

پینٛچہِ چھمب کرُن:- ہنگہٕ منگہٕ تھوکہٕ پیٹھی رِکنۍ کرٕنۍ۔ بےٚ خبر پاٹھی کانٛہہ بوٗن دارتھ دیُن۔

پینٛچہِ چھمب گرُھن:- تھوکہٕ پیٹھی رِکنۍ گرٕھنۍ۔ ہنگہٕ منگہٕ تژُل گرُھن۔

پینٛچہِ ژاٹھ:- پینٛچہ یار۔ یَس ہِتیِ ژوٕے بیترٕ گرِ زِ۔ یُس کوکارن ہِتیِ تھوٗی زبن۔ ژوٕیہ بوج۔

پینٛچہِ وَتھرن کرُن:- تھٕز رس پیٹھ جاے کرٕنۍ۔ (ورگہ پاٹھۍ) یِژھ کرُن۔ میٖہمان نوٲزی کرٕنۍ۔ پژھی لاز کرٕنۍ۔

پینٛچہِ یار:- پینٛچہ ژاٹھ۔ دٕتھِ بوج۔ یُس ژوٕین شُرپکھ آسہِ۔ یُس کوکارن بیترٕ ہِتیِ آسہِ۔

پینٛچہِ یارز:- ژوٕرزاٲر بیترٕ کرنہٕ موکھٕ کینٛژہ کالہٕ باپتھ یارز، سٕمٕت۔

پیٛ

پیٛاد:- ن۔موٗل: پیاد۔ <ف: پیادہ۔م <س: پَداتہِ۔ ۱۔ وٕدٕ کھلہِ پکن وول۔ پٕتھری پکن وول۔ یُس نہٕ سواد آسہِ۔ ۲۔ وٕدٕ کھلہِ فوجُک سپاہ۔ یُس پٕتھری فوجس منٛز آسہِ۔ ۳۔ چپرٲسی۔ ہرکارٕ۔ سٕمن بیترٕ نِنہٕ وول۔ ۴۔ شطرنجُک اَکھ موٗہر۔

پیٛادٕ پتہ تھٲونۍ:- کانٛسہٕ رٹنہٕ باپتھ پیٛادٕ سوزٕنۍ۔

پیٛادٕ پتہٕ لگُن:- سرکاری چپرٲسی پتے روزُن۔ تھیکھے نہٕ ژٕلنۍ (رٹنہٕ باپتھ یا مالکی یہ باپتھ)۔

پیٛادِل:- پیٛادٕ گی۔ چپرٲسی گی۔

پیٛار:- ن۔موٗل: پیار <پراکرت: پیار۔ س: پرِیہٕ+ کار۔ س: پرِیہٕ+آلہ]۔ ماے۔ مُحبَتھ۔ سرٛیہہ۔

پیٛالہٕ:- ن۔موٗل: پیال <ف: پیالہ]۔ چاے بیترٕ چٕنٛگ بانہٕ۔ کھوس۔

پیٛالہٕ برٛدار:- یُس پیٛالہٕ ہتھ آسہِ یا روزِ۔ پتہٕ پتہٕ پھیرن وول۔ ناز ژٕلُن وول۔ ناز بردار۔

پیٛالہٕ بردٲری (کرٕنۍ):- پیٛالہٕ ہتھ روزُن۔ ناز بردٲری کرٕنۍ۔ اَنٛدرمہٕ سرٛیہہ میٖہمان نوٲزی کرٕنۍ۔ لولہٕ بیرٛ ژھہ پژھی لاز کرٕنۍ۔

پیٛاں:- ن۔موٗل: پیٛاں <آوازِ پیٹھ]۔ شُری ہٕنٛز

وٕدٕن کرٕ کھ۔

پیاٲنٛر ہارٕ ے، پیاٲنٛپہ رارٕ ے:- وٕدن وان۔

پیاد:- ن۔ مۄل: پیاد۔ <پڑاکرِت: پیایہَ۔س: پڑ جاتہٕ (ٹرٔنٛر)۔ا۔پرٕسن۔شُر کوٚٹ زیوٚن۔ پپن دیُن۔ مِ، ناٹھِ پیاو۔ سَدٕ پیاو۔ ۲۔ پرٕسنٛگ ہیوٚت دیوٚت۔ مِ، کاٗلی کیتھ گژھ کورِ پیاو سوزُن۔

پیاوَل:- پیاٲرٕ۔ مِ، پیاوَل ہۆنٛی۔ ہرٕلہٕ پاٗٹھی چھِ لوسہٕ زنانہٕ تہٕ وَنان۔

پیاٗر:- پہر۔ دُبک ژۄریم حِصہٕ۔ مِ، پیار چھم نو بنٛدٕر یوان۔

پیٹھ:- ن۔ مۄل: پِتھ <س: پِچ چھٔ۔ مایہ بناونہٕ باپتھ کرٕ کہٕ دِوٗن آب۔

پیٹھا:- ن۔ مۄل: پٹھ۔ <س: پرٕشٹھ]۔ اکھِ قسمُک بوٚستوٚ ریتھ اناجہِ خارتام واتان چھےٚ۔

پِٹھی ساٗر:- پِٹھو پِٹھو اناج بیترٕ اکہِ جایہِ پیٹھ بیٚیِس جایہِ واتناوُن۔ پیٹھن برٕتھ کینٛہہ اورٕ یور نیُن کرُن۔

پیٹھ۲:- زیٹھ۔ سَر پرَست۔ پیٹھ دَر۔

پیٚش:- ن۔ مۄل۔ نش <پڑاکرت: پِسوا۔س: پُلُشہٕ۔ اکھ نیٚک وۄٹُل کیوٚم، چھُ ٹوپھ دِوان (ورگہٕ پاٗٹھی) سُہ یُس ووٚڈٕ ووٚتھ آسہٕ کران تہٕ یَس نہٕ تھو پیا آسہٕ۔

پِش:- ''پیٚش'' لفظُک جمع۔

پِشو گری گوناہ وَ گوہن چوب:- گوناہ گارتہٕ اوٗن تہٕ بےٚ گوناہ رٕژن۔ مُ، اُتنہٕ بَلایہٕ ٹُت۔

پِش پیٚنٛی:- فِکر لگٕنی۔ پراکنٛد گژھُن۔

پِش کاسٕنی:- رُکاوٕٹھ دوٗر کرٕنی۔ تکلیف دوٗر کرُن۔ فِکر کاسٕنی۔ تھپھ ٹلناوٕنی۔

پِش لگٕنی:- کُنہِ وِبڈھیہٕ کٕنی فِکر لگٕنی۔ قرار نہٕ یُن۔

پِش مۄرَن کرٕنی:- (ل۔م) پِش مۄری مۄری مارٕنی۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) کاٗنسہِ پٕتھ تہٕ پھرٕٹھ کرُن۔ وُچھان وُچھان کانٛہہ لَرٕ تھہٕ ستی مِلناوُن۔

پِش مۄرَن گژھٕنی:- (ل۔م) پِشہٕ ہنٛدی پاٗٹھی مۄرنہٕ یُن۔ یتھے کٕنی مارنہٕ یُن یتھٕ کٕنی پِش ماران چھِ۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) پٕتھ تہٕ پھرٕٹھ گژھُن۔ وُچھان وُچھان مرِتھ گژھُن۔ ٹُس ٹُس کران مارُن۔

پِش موٚٹھ رٕٹٕنی:- (ل۔م) واریاہ پِش موچھِ منٛز بنٛد کرٕنی۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) اتھٕ گاٗمتۍ اَتھس منٛز اَنٛنی۔ یِمن چیزٕ بیترٕ سوٚمبرٕنی مُشکل آسَن تِم سوٚمبرِتھ اَنٛنی۔

پیٚل:- ن۔ مۄل۔ پل <؟۔ اَکھ مولُل جواٗہر یا کرٕ ینکھ۔ اکہِ قسمٕچ موٚنٛج کٕنی۔ مِ، تَس چھےٚ پلو واَج۔

پیوٗر۱:- ن۔ مۄل۔ پیر <پڑاکرِت: پیوٗر۔س: پیور] پِشُل۔ کھرٕل۔ یتھ پیٹھ رٕنٛز گژھِ۔

پیوٗر۲:- ن۔ مۄل۔ پیر <س: ؟ پیٹھ۔ مزارٕ کٕنی۔ قبرٕ

پٹھ مرن وألی سُند ناو تہٕ مرنُک تأریخ بیترِ تہٕ کھنہٕ چھُ یِوان۔

پیٔنت:- ن۔مٔول۔پیٔنت <س:بیتو (مونیر ولیمز)۔ رَژھ۔موے۔ہَواوا۔کُنہِ چیزٕ أندرٕ کم کاسہٕ کینژھا۔

پیٔنژ:- ن۔مٔول۔پیٔنژ <س:پنہٕ۔م،ہ:پیٔنس۔ ا۔نُستہٕ پیٔنس اَلوٗنُد توٗن کھنہٕ پھیوٗر۔٢۔سوینژ ہُند بزوٗڈ۔

پیٔوت:-ن۔مٔول۔پیٔت <پٔراکرت:پَنِتہٕ۔س:پرٔانتہٕ۔ ا۔توکھ۔کُنہٕ چیزُک یا ۂتھی یا رُک بیترٕ زٔاویُل اَند۔٢۔نب۔قلمُک بیترٕ سُہ حصہٕ ییمہٕ ستی لیکھان چھِ۔

پیٔتہٕ پیٔون:-١۔پیٔنس پٹھ واتُن۔جأرس پٹھ واتُن۔ہُٹس پٹھ واتُن۔٢۔سخ اَزروٗن یُن۔ کأنسہٕ ہُند تیوٗل آسُن۔م،تَس پیو میوٗنے پیٔتہٕ۔

ہُٹس پٹھ واتُن:-جاریُن۔ترٛژھ حالتھ گژھنہٕ یَتھ نہٕ اِنہہ ژٔنہہ ہیکی زِ گرتھ۔ہُٹس پٹھ، جأرِس پٹھ واتُن۔

پیٔتی عاشق:-پیٔٹھی پیٔٹھی،عاشقی کرن وول۔یُس نہٕ پوٗز محبتھ آسہِ۔یُس وُٹھ مایی یأژ ورتاوِ۔

پیٔوت کڈُن:-(ورگہٕ پأٹھی) تھش نہٕ ٹلُنی۔ بوٗزِتھ ہیوٗن۔پننہٕ غرضہٕ پتے روزُن۔

پیٔو:-ن۔مٔول۔پبد<؟۔کأنسہٕ ہنزن أندرِ مِین کتھن

وأقف۔یُس کأنسہٕ ہُندبن سِرن وأتتھ آسہِ۔

پیٔوٗل:-ن۔مٔول۔پپل <س:پپلہٕ۔م،ہ:پیلا۔نٔرِسُند پوٗش۔

پیٔون:-ن۔مٔول۔پیٔے <س:یاتنہٕ۔١۔تھزٕرٕ پٹھٕ بوٗن کُن لاینہٕ یُن۔کینژہہ ہیٔرٕ پٹھٕ بوٗن کُن لاینہٕ یُن۔کینژہہ ہیٔرٕ پٹھ وٗستھ یُن۔٢۔ہأرُن۔ پَسپا گژھُن۔٣۔دیوٗل کڈُن۔کارٕ بارس بیترٕ منز دَب کھیوٗن۔٤۔والُن (روٗدشین بیترٕ)۔ مِ،روٗد ہیوٗتُن پیٔون۔٥۔اَتھِ یُن۔حأصِل سپدُن۔مِ،یہِ پیٔی تی أٔزٕ زِ۔٦۔ہنگہٕ منگہٕ برٛونٛہہ کُن واتُن۔مِ،وَتہٕ پیو ہہ سُہ تہٕ پیوٗاتھ۔ ٧۔اَگادِ گژھُن۔کانہہ حملہٕ کرُن۔مِ،مُشران پیٔون۔بہر پیٔنٛژ۔٨۔پأدٕ سپدُن۔ووپدُن۔نیرُن (کنیٔک فصل بیترٕ)۔مِ،فصل پیٔون۔ژٔیرٕ پینہٕ۔٩۔حالتھ خراب گژھنی۔ زُو سٕٹھا ڈیوٗل گژھُن۔١٠۔اخلأقی گرا وٗٹھ دِنی۔مِ،دہنہٕ پیٔون۔درمہٕ پیٔون۔١١۔کُنٛج مجبوٗری آسنی۔ مِ،گژھُن پیٔون۔کرُن پیٔون۔١٢۔زارس بیترٕ منز بأتھ پننہٕ گوٗآسُن۔مِ،بأتھ پیٔون۔باز پیٔون۔پھرٕ وٗژ پیٔون۔

پہوٗوٗن:-١۔یہِ پہوان آسہِ یا ییمہٕ پھرٕ پہوان آسہِ۔ مِ،پہوٗوٗن شین۔٢۔یہِ یا یُس پہنس تیار آسہِ۔٣۔نیرنُس یا پأدٕ گژھنس تیار آسہِ وُن (فصل بیترٕ)۔

پیۄر:-ن۔مؤل۔ پیار۔<س: پڑیہٕ+ کار، پڑاکرِت:پیار۔ ٹوٹھ۔یُسنٛد ماے محبتھ آسہِ۔یُس خوش آسہِ کران۔

پھ

کأشرِیُک ژ۠ورِیم اَچھر ۔یہِ چھُ تٕرِیُم زٔری اَچھرتہٕ۔

پَھ

پھَبُن:-مؤل۔پھَب<ع:فِبہا یاس:پھلپھ۔م، پنجأبی :ہ:پھبنا۔ تصپس کھسُن۔سبدٕتھ گژھنٕی۔بجر پڑاوُن۔ بجا گژھُن۔ووتلُن۔

پھبیٚہ،فَبیٚہ:-ن۔مؤل۔پھَبیٚہ<ع:فِبہا۔فأیِد،لاب۔ جأئی۔پَلالہٕ۔

پھَببر:-ن۔مؤل۔پھَببر<ع:فِبہا۔بجأیی۔سبدٕتھ۔ پأنسہٕ ٹوٹکی رٔنگی کھسُن۔

پھَپھس:-پیٚر پھٕژ (مُج،گوگج بیترِ)۔یوسہٕ نہٕ ٹوکہٕ آسہِ۔پھوکہٕ۔

پھَپھسیار:-پیٚژ یۄمُت آسُن۔بےٚ مزٕ۔

پھَتہٕ پالہٕ:-<ع:فتح+ک:پال<س:پالہَ۔ ناپہٕ کار۔مِ،پھَتہٕ پالہٕ وُہرِگیی أمی حالہٕ۔

پھَتہٕ پھٹیور،(پھَتہٕ پھٹیار):-چور۔پھٹیار تٕراوُن وول۔یُس بےٚ موقہٕ کتھ آسہِ کران۔یتھۍ سٕنزٕ ن کتھن نہٕ کانٛہہ شۄب آسہِ۔

پھَٹہٕ پھَٹہٕ:-[ن۔مؤل۔پھَٹہٕ پھَٹ<س: سپھُر+سپھُر]۔دَگہٕ دَگہٕ۔دٕزٕ بُزٕ۔

پھَٹہٕ پھَٹہٕ آسُن:-دَگہٕ دَگہٕ آسُن۔ناحقُک ژھوکھ آسُن۔

پھَٹہٕ پھَٹہٕ کرُن:-ژھوکھ ہاوُن۔دٕزٕ بُزٕ ہاوُن۔ شان ہاوٕنۍ۔

پھَٹہٕ پھَٹہٕ لگُن:-ژھوکھ ہاوٕنس کُن گژھُن۔دٕزٕ بُزٕس کُن گژھُن۔ پھَٹٕنس یُن۔

پھَٹُن:-مؤل۔پھَٹ<پڑاکرِت:پھَٹہٕ۔س:سپھٹ / سپھوٹنہَ۔ا۔تل گژھُن۔بوڑُن (آبَس بیترِ منٛز)۔(وَرگہٕ)ہٕبہٕ یُن۔م۔فِکرَن منٛز پھَٹُن۔ ۲۔چأکی گژھٕنۍ۔پونہٕ گژھنہِ۔مِ،اَتھہٕ پھٹٕنۍ۔ کھور پھٹٕنۍ۔۳۔أندریم مادٕ نبر نیرتھ یُن۔ م،پھَبل پھَٹُن۔۴۔ظأہر سپدُن نۄن نیرُن۔ کھسُن۔مِ،دأر گوژھ پھٹٕنۍ۔ ڈَمبہٕ پھٹُن۔ ۵۔پھٕچر گژھُن۔پھرٕ لٹہٕ گژھنہِ۔رُمہٕ گژھنہِ۔ ۶۔چارٕ ستۍ ژھیٚنِتھ یُن۔بیٚون بیٚون گژھُن۔ الگ الگ گژھُن۔(یتھہٕ کٕنۍ دود پھٹِتھ منہٕ ووٕنۍ تہٕ ژامَن بیٚون بیٚون چھِ گژھان۔ مِ،دود پھَٹُن)۔

پھٹہٕ وُن:-ا۔یتھ پھٕچر آسہِ سپدٕوُن۔یہِ پھٹہٕ۔یہِ پھٹہٕنس تیار آسہِ۔۲۔یہِ پانٕس بوڑنس تیار آسہِ۔تل گژھوُن۔بوڑوُن۔۳۔یہِ نہٕ آبَس بیترِ پیٹھ دٕرِ۔یہِ یکدم آبَس تل گژھِ۔ یہِ پھَٹہٕ،بوڑِتہٕ بیترِ وَسہِ نہٕ۔۴۔یہِ نیرنس تیار آسہِ (دأر گوژھ بیترِ)۔یتھ

ترآسہِ تیار نیرنس۔ یتھ بامَن بیترِ پھٹہٕ وِنی آسَن (بیٲلس یا گلسِ بیترِ)۔

پھٹُن جان ہٹُن نہٕ:- تمہِ ساتہٕ یوان وننہٕ ییلہِ کانُہہ یڈ پوٚر کھبتھ تہٕ گھنبس تھکھ کرِ نہٕ۔

پھٹُن لایق:- اڈٕ ژوٹ گژھُن لایق۔ یُس نہٕ زِندٕ روزُن لایق آسہِ۔ گلُن لایق۔ (ورگہٕ پاٹھی) یُس ترٛٹھ کو پھچہِ آسَن زِ جوانی منٛزٕ ے تسُند ناہُد گژھُن آسہِ جان (یہ چھِ کانٛسہِ اُڈزاُڈ کرنہٕ وِزِ وَنان)۔

پھٹِتھ نیرُن:- ا۔ یکدم نبر نیرتھ یُن (بیوٗل بیترِ) ۲۔ نوٚن نیرُن۔ وہ تلُن۔ بدنام گژھُن۔ ۳۔ حدٕ نہٕ روزُن۔ متنس واتُن۔

پھٹِتھ یُن:- ا۔ بوٚرُت آسنہٕ کِنی چارِ ستی ژھینٛتھ یُن۔ ۲۔ نبر نیرتھ یُن۔ م، زبو پھٹِتھ تنی۔ ۳۔ وپَن بانہٕ نہٕ آسنہٕ سببہٕ تہٕ کرُن یہ نہٕ پزِ۔ ۴۔ لاے گژھنی (توملس بیترِ)۔

پھٹِ پھٹِ نیرُن:- گنڈِ نہٕ روزُن۔ حدٕ نبر نیرُن۔ گژِنہٕ روزُن۔ اُچھَن پیٹھ پان کھارُن۔ کانٛسہِ ہُندٕ نہٕ بوزُن تہٕ پننہٕ نی مرضی پکُن۔

پھٹنس یُن:- ا۔ (لاے گژھنس) تیار آسُن۔ ۲۔ بکہ یُن۔ بوس لوٚ ژراوُس وارنہٕ آسُن۔ ۳۔ پھٹِ پھٹِ نیرُن۔

پھٹھکر:- م۔ موٗل۔ پھٹھکر <ہ/اُ: پھٹکری۔ س: سپھٹکاری/ پھاٹکی]۔ سوٚ ٹھکس ہیوٗ ہ اکہِ قسمُک کیمیایی مادٕ یا دوا۔

پھٹھکار:- ن۔ موٗل۔ پھٹھکار <ہ: پھٹکار۔ س: سپھٹ+ کار۔ ریماٹھ۔ اُڈزاُڈ۔

پھچر:- ن۔ موٗل۔ پھچر <پراکرت: پھٹہ۔ س: سپھٹ۔ رُم۔ پھرٕ اٹھ۔ پھوٚٹمُت آسُن۔

پھدرُن:- زیوٗ ٹھنِل گرتھ اکہِ قسمٕچ سبزی۔

پھدرُن ہیوٗ ہ:- (گھنبس کیُت) سخ دوٗر۔

پھرا:- ن۔ موٗل۔ پھر <ہ/اُ: پھٹر۔ س: پرٛسَر/ پرٛسَر]۔ زاری پینڈ۔ زارٕ وان۔ زارٕ ہتھ۔

پھرس بہُن:- ا۔ زاری پینڈ ژھانڈٕنی۔ (کانٛسہِ) زارااُژن۔ ۲۔ بےٚ پھرُک خرچ کرُن یُتھ دیوول نیر۔

پھر۲:- ا۔ مانٛچھ گنٛج کِکر۔ ۲۔ گیلُک یا کوٚٹیُک ٹوٹہٕ۔

پھر۳، پھرٕ:- ن۔ موٗل۔ پھر <س: پھٹہ۔ ٹر۔ راد۔ کھر۔

پھرل:- پھر وَنن وول۔ ٹرباز۔

پھرِ وننہٕ:- ٹر وٕنی، کھرٕ تھ وٕنی۔ یہ نہٕ وۄ تھمتے آسہِ تی وَنُن۔

پھرٕ:- تمہِ بچہِ یمہِ تالوس چھِ وَتھران۔ تالو پچہٕ۔

پھرُن:- موٗل۔ پھر <س: پھٹہ+ک: اُن۔ ا۔ ژوٗرِ اژُن۔ سَن دِنی۔ ژوٗر کرِنی۔ ۲۔ کانٛسہِ ہُندٕ حق مُہتھ نیُن۔ ۳۔ تباہی کرِنی۔ م، مرُک پھرُن۔

اَتھ پھرٕنی۔

پھر پھر (فَر فَر):–ن۔مؤل۔پھر پھر <ف:فَر فَر۔ ع:فرفراة]۔جَل جَل۔تیز تیز۔ژٕلی ژٕلی۔ ہَو ہِکی پأٹھی۔

پھر پھوش:–ن۔مؤل۔پھر پھوش <س:سپھر + سپر شہَ۔ا۔بےٚ حِسابہٕ۔ژُتاژٕلی۔۲۔مُتی وٕر۔

پھر پھیز:–ژوٕے،چال۔فنٛد بأزی۔دَگل دؤزی۔

پھرکُن:–مؤل۔پھرک <ہ/اُ:پرکھنا۔س:پٕرپکشنہَ۔ وُچھُن زِ کیُتھ چھُ۔سر کرُن۔پرکھاوُن۔

پھر کاوُن:–ا۔سَرِ بیترٕ کٔرِتھ کِنہٕ باپتھ تیار تھوُن۔ کانٛہہ چیز بازرس منز چلاوُن۔۲۔کانٛہہ کتھ دوٕنی۔وبٕرٕ ھناوٕنی۔(کتھ بیترٕ)سرٕ کھرٕ کرٕنی۔ کتھِ واشگاف کرُن۔

پھرٕیُش:–ن۔مؤل۔پھرِش <س:پَرُشہَ۔ا۔پھُہر۔ یِہ نہٕ سوٚتُر آسہِ۔ناہموار۔۲۔کوٚبتھ۔یُس کھیٚنہِ ووتھ۔بَد لحاظہٕ۔۳۔ٹیوٚٹھ۔ژٕکھیُل۔ مِہٕنی کوٚر پھرٕیُش کلامہٕ۔

پھٕرٕ شہِ کال:–سختی ہٕنٛدی دؤہ۔نہَ بوٚن۔

پھٕرٕ شہِ کاڈ(ہیوٚ ہ):–دؤرتہٕ ترٛؤش۔

پھرٕیِن:–ن۔مؤل۔پھرَن <س:پھٹہَ۔ا۔ژٕوٚر۔ پھرَن وول۔۲۔یُس نوقصان واتناوِ۔یُس تباہی ہُنٛد سَبب بنہِ۔

پھرٕ ٹھ:–ن۔مؤل۔پھرٕٹ <س:پھٹ۔ا۔ۂشتہٕ ہتی مرُن۔۲۔سخ ۂشتھ۔ۂہمہٕ۔کھوژنہٕ کنہٕ پھیرٕ مرٕ مُرژھایا موٚتُن۔

پھرٕ ٹہٕ پھرٕ ٹھ:–خوف۔ۂشتھ۔تلواس ییہٕ ہتی وأنٛج اَتھٕ پیٚہ کبتھ آسنی۔

پھرٕ ٹہٕ تَم(ترٕنم)گرٛھُن:–ۂشتہٕ ہتی شاہ بنٛد گرٛھُن،خوفہٕ کنی دَم ہیوٚ ہ گرٛھُن۔

پھرٕ ٹہٕ مرُن:–پھرٕ ٹھ۔

پھرٕ ٹہٕ مار:–ۂشتھ۔پھرٕ ٹہٕ تَمی۔پھرٕ ٹہٕ ہتی مرُن ۔پھرٕ ٹھ ہتی مارُن۔

پھرٕ ٹہٕ ماز:–تسُنٛد ماز یُس پھرٕ ٹہٕ ہتی موٚمُت آسہِ۔مکٔری ماز۔کھش کرنہٕ بَدلہٕ ۂشتھ یا دَم بیترٕ کٔرِتھ موٚمتس حیوانہٕ سُنٛد ماز۔

پھرٕ ٹھ کرُن:–ا۔ۂشتھ کرُن۔مُرژھا پھرناوٕنی۔ ۲۔ۂہمہٕ کٔرِتھ مأرِتھ ژٕھنُن۔

پھرٕ ٹھ گرٛھُن:–ا۔وُچھان وُچھان مرِتھ گرٛھُن۔ ۲۔ۂشتھ گرٛھُن۔ناکارٕ کینٛہہ وُچھِتھ یا بوٚزِتھ یِہوٕے بوولہٕ ہیوٚ ہ گرٛھُن۔مُرژھا پھیرٕنی۔

پھرٕس(پھرٕست):–[ن۔مؤل۔پھرٕست]۔ اکِہٕ قسمُک تھوٚ دگل یتھ لٔنجہٕ تہٕ مرِ پیٹھ کُن چھےٚ آسان۔

پھرٕ ستہٕ پھمب:–پھرٕس پھلیہٕ ہُنٛد پھمب،یِہ چھُ سوٚنتہٕ وُدان آسان۔

پھرٕ ستؤ پھرٕ یسی تیو:–پھرٕس لٔکرِ ہُنٛد۔پھرٕ آسی لیٚو۔

پھرٕ اَسی لیٚو:- پھرٕ ستٕو۔ پھرٕس لٔگرِ ہُند۔

پھرٕ کھ:- ن۔ مؤل۔ پھرٕک <س:؟ پھرت+ کرِ]۔ شاہ گنہٕ پٕچ حالتھ۔ شاںٔش۔

پھرٕ گل:- ۱۔ یُس زیرِ ستی پھرٕ کھسہِ۔ ۲۔ یُس زیر ستی کھوژان آسہِ۔ یُس ٹلی آسہِ کھرٕ کھ کھوان۔

پھرٕ کہٕ پھرٕ کھ:- سخ پھرٕ کھ۔ پھوٚرٕ وٕتھی وٕتھی گرٕھن۔

پھرٕ ٹہٕ پھرٕ ٹہٕ۔ وٕختہٕ ستی شاںٔش کھسنی۔

پھرٕ کہٕ وڑاو:- یٔمی پھرٕ کھ آسہِ تژ وومُت۔ یُس کھوژنہٕ تلہٕ وڑامُت آسہِ۔ یُس نہٕ ووٕنی کھوژان آسہِ۔

پھرٕ کہٕ کڈُن:- ژھٹہِ بٹہٕ کڈُن۔ پھرٕ ٹھ ژٕلراوُن۔ کُنہِ کامہِ اَندر کانٛہہ تیُتھ اَہل بناوُن یُتھ نہٕ تمیُک خوف روزِ بس۔

پھرٕ کہٕ لَد:- یَس پھرٕ کھ آسہِ کھسان۔

شاںٔشہٕ لَد:- یَس شاںٔش آسہِ۔ م، پھرٕ کہٕ لٔدنی۔

پھرٕ کہٕ ناوُن:- کاںٔسہِ پھرٕ کھ کھارُن۔ کاںٔسہِ شاںٔش کھارٕنی۔ کانٛہہ پھرٕ گس منٛز تھوُن۔ لارژٕ اَنتھ کھوژ ناوُن، تژٕہرٕ ناوُن۔

پھرکہٕ نیرُن:- خطہِ نیرُن۔ کانٛہہ کاؔم نہٕ تگنک خوف ژلُن۔ پھرٕ ٹہٕ نیرُن۔

پھرٕ گن:- شاںٔش کھسنی۔ پھرٕ کھ کھسُن۔ شاہ گنُن۔

پھرٕ کھ تژاوُن:- ۱۔ دَم سنبالُن۔ ۲۔ وٕہمہٕ تژاوُن۔ خوف ژلُن۔

پھرٕ کھ کڈُن:- ۱۔ پھرٕ کھ ژٕلراوُن۔ شاںٔش ژٕلراوٕنی۔ دَم شیہلاوُن۔ تھکھ دیُن۔ ۲۔ وٕہمہٕ کاسُن۔ خوف ژٕلراوُن۔

پھرٕ کھ کھسُن:- شاںٔش کھسنی۔ تَم کھسُن۔ شاہ گنُن۔

پھرٕ ہ:- اَبسنی چہِ پھٕشہِ چہِ جایہِ ہنٛز پڑاٹھ۔

پھرٕے بانہٕ:- ن۔ مؤل۔ پھرٕے بان <انگ: فرٕے+س: بھانڈ۔ کیٛنہہ تلنہٕ بزنہٕ باپتھ اکہِ قِسمُک لٔڑ دار بانہٕ۔ لٔڑ تاو۔

پھرٕ اتھ:- پرٕ پر۔ بگواس۔ وٕہیاتھ۔ یمن کتھن نہٕ کانٛہہ سٕو دآسہِ۔

پھرٕ اٹھ:- م۔ مؤل۔ پھرٕ اٹ <پرٕاکرت: پھٹنی، س: سپھاٹتہَ۔ ۱۔ کھرٕ پھ۔ زٕ ہٹھ تہٕ کھٕجِ رُم۔ م۔ یِتھ پچہِ چھےٚ پھرٕ اٹھ۔ ۲۔ پاَن، م، موٚزوٚرس اَس کھورِ پھرٕ اٹھ گامٕژ۔

پھرٕ اٹہٕ گرٕھنہٕ:- ۱۔ زٕ یچھِ تہٕ کھجہِ رُمہٕ گرٕھنہٕ۔ کھرٕ پہٕ گرٕھنہِ۔ ۲۔ جاَئِ گرٕھنی۔ پاَنہٕ گرٕھنہِ۔

پھرٕ اچر:- ن۔ مؤل۔ پھرٕ اچر <وُچھو لفظ "پھرٕ اٹھ" پھچر۔ پھرٕ اٹہٕ آسنہٕ۔ رُمہٕ آسنہٕ۔

پھرٕ اژُن:- ووٕری واٚنکی تم زٕ پچہٕ کاٚنی یمن تالہِ میٚچہٕ آسان چھےٚ یم ژادرِ دٕرِ رٹان چھےٚ۔

پھراہ:- فصلہٕ دَجہِ منٛز جاناوار ژٕلراونچ آواز۔

پھرِ تہٕ:- مؤل۔ پھرٕ ت۔ "وُچھو لفظ "پھرٕ کہٕ" م، ہ: پھیکا۔ کُماونی: پھکو۔ ۱۔ گُلی دبلرُک بوٚ ڈتہٕ زیٛوٕٹھ نور (گزٕ یرٕسَن)۔ ۲۔ اوٚپ۔ ۳۔ اکہٕ

قِسمُک پیوٚند۔

پھڑِ تہٕ پیوٚند: ۔گُلس یا کُلِس دِلَس لاگِتھ راٹھ۔

پھڑِتھ: ۔ن۔مۆل۔پھڑِت <س:؟پرٛکشِپت یا پرٛاستہٕ۔

۱۔ژھینٛژ مِژ کھور بانہٕ ژٹ۔پاژار کھلر۔

۲۔سَدِ زاوِشر، پپٕن (ہزلہٕ سان ونُنہٕ یوان)۔

پھڑِتھ ترٛاوُنی: ۔پپٕن دِنی (ہزلہٕ سان وَنان)۔

پھڑِ کہٕ: ۔مۆل: پھڑِک <س: پھکہٕ۔۱۔یُس نہٕ ڈٔنجہٕ روزِ۔یُس نہٕ اَکِس کتھِ پیٹھ روزِ۔یُس اَتی تتہٕ اَتی ترنہٕ۔یُس نہٕ سۄن آسہٕ۔کوٚچ، کِٹہٕ۔یُس نہٕ دَم دِتھ کینٛہہ چوان کران آسہٕ (تموک بیتر)۔۲۔پھڑِ تہٕ۔یُس توٚہ پھلکی پاٹھی وٕتھی گژھہٕ۔

پھڑِ ستہٕ: ۔م۔مۆل۔پھرِست <ف: فرشتہ۔اَژھ رَژھ، وَن وِگنہٕ، پٔری یہٕ۔

پھڑِ ژِ، پھڑِ وٕس، پھڑِ وٕست: ۔ن۔مۆل۔پھڑِ پڑ <س:؟پرٛشست۔جان شوٚگوٕنہٕ وول۔یتھ برکتھ آسہٕ''۔

پھڑِ یژٕ ر: ۔پھڑِ وٕژ آسُن۔رُت تہٕ لایق نیرُن۔جان شوٚگوٕن۔

پھڑِ یژٕ رد ین: ۔پھڑِ وٕژ نیرُن۔رُت تہٕ لایق پھل نیرُن۔برکتھ نیرٕنی۔

پھڑِ یژٕ رلگُن: ۔رُت نیرُن۔رُت شوٚگوٕن آسُن۔جائی بُتھِ آسِنی۔

پھڑِ وت: ۔بُلہٕ چور۔پھیوٚر۔بےٚ بوش۔فاتر۔

پھڑِ اَژر: ۔پھڑِ وت آسُن۔چاٗری گی فاترٔزی۔

پھڑِ وو، پھڑِ ووزاُلُن: ۔ن۔مۆل۔پھڑِ او <ک۔پرٛدو <پراو۔س: پرٛاپ۔اَشدِس منٛز لشہٕ یا گاسہٕ لاٗوِ بیترِ زانٛچ دِوٕے یا میلہٕ۔روا ِتھ چھےٚ زِ یتھ کالہٕ اَسی یچھ وَندٕ کِنِہ شمن رتن بانوتہٕ وَنو پیٹھ واٗدی منٛز روزنہٕ وَسان تہٕ لۆکھ اَسی یہنٛد یہٕ سورٕ ے ترٛاٗوِتھ ژلان۔ژلنہٕ برونٛہہ اَسی تِم پنٕہ نٔبن لرٕبن جاین نار دِوان۔ازکل تہٕ چھےٚ اَنت ناگ علاقس منٛز یم دوہ مناونہٕ رٕنگی شدٕس منٛز گاشہٕ مثالہٕ زالنہٕ یوان۔

پھڑِ یٹے مۆہ: ۔ن۔مۆل: پھڑِ یٹے مۆہ <س: سپھٹ + مُکھر] پھٹے مُنہٕ۔تہٕ ڈٕپتھ گوتھو کہٕ اَسنٛدِ س بُتھِس۔تھوٚ۔لانتھ۔

پھڑِ ہ: ۔گِندنس منٛز یَس پوٚتُس اَنواٗری آسہٕ (م: سپر)۔

پھڑِ اَلی: ۔سُہ یَس گِندنس بیترِ منٛز پوٚتُس واٗری یہٕ۔

۲۔یُس ساری نےٚ پوٚتُس لگہٕ۔

پھَسُن ا: ۔مۆل: پھَس <پرٛاکرت: پھَنس۔۱۔بنٛد گژھن۔ہنہٕ یُن۔رٔٹنہٕ یُن۔نیرنس یا ژٕلنس نہٕ وَتھ روزٕنی۔لاگِتھ یا لگِتھ گژھن۔۳۔کانٛسہٕ وہ پرمردس یا زنانہٕ ستی ناجایز تولُق گژھن۔

پھَساوُن: ۔۱۔کانٛہہ چیز کُنہِ منٛز بنٛد کرُن۔۲۔پننہٕ نِس طرفس کُن پھِرُن۔پانٔس کُن پھِرُن۔

۳۔کانْہہ وو پرمرِ دیا زَنانہٕ پننہٕ آوٗٹھ تل اَنٛنۍ۔

پھاسُون:-۱۔چاکھ دیٛن۔منٛز ژِھپہٕ کرٕنۍ۔پھُٹھن ۔

۲۔کانْہہ چیز گُنہِ منٛز بند کرُن۔م، رَز پھاسُون کانٛٹُس منٛز۔۳۔پھساوُن۔ زیٛنُن۔پننہٕ نِس طرفس کُن پھِرُن۔پانس کُن اَنُن (مخالف بیترِ)۔لالچ بیترِ دِتھ کانٛسہِ شُتر پکھہِ کِس نشہٕ سرِ کتھ کڈنہٕ۔

پھٕسرُن:-۱۔پھاسُون۔بند کرُن۔زالس منٛز اَنُن۔ تل کرُن یا تل رَٹُن۔دال زال دٕنتھ کانْہہ ناکارٕ وَتہٕ لاگُن۔

پھاسرُن:پھاسراوُن: پھاسُون:- پھساوُن۔ پانس کُن اَنُن۔پننہٕ نِس طرفس پھِرُن۔زیٛنُن پننہٕ وَتہِ تہٕ مرضی پتھ پکناوُن (مخالف) والہٕ واشہٕ لاگُن۔

پھسُن ۲:- مؤل: پھَس <ہ/اُ: پھسکنا۔ ۱۔ منٛز منٛز ژھِٹُن۔ بیٛون بیٛون گژھُن۔ رٕنٛن ہیٛوہ (کپرٕ بیترِ)۔م، کپرٕ گژھہ نہٕ سہل سہل پھسُن۔

۲۔پھُسکرٕ گژھُن۔گژکوتھ لِشہٕ گژھنہٕ۔

پھٕسرُن ۲:- پھُسکرٕ کرُن۔رٕنتھ پاکوتھ نرم بناوُن۔گژکوتھ لِشہٕ کڈنہٕ۔

پھَش ۱:-ن۔مؤل: پھَش <س: سپرشہ۔۱۔ڈُو۔ ۲۔مُتہِ گلن۔مُتہِ وَر (آسُن)۔۳۔حدٕ سطے۔ ۴۔(ورگہ پاٹھی) پھُنٛڈۍ۔ تباہی۔

پھَشہِ کون (یُن):- ووبا، سُہلاب، نار یا گُنہِ بلایہِ سٕتۍ) تبٲہی (گژھنۍ)۔

پھَشہِ لَد:-۱۔پھوٚش۔مُتہِ وَرٕ۔یَس مُتہِ گلن آسہِ۔۲۔یَس پھُنٛڈۍ یِیہ۔۳۔یَس نہٕ کہٕنۍ زٕ رُومت آسکھ یَس نہٕ کینٛہہ ترٕ۔ووپَس لَد۔

پھَشہِ لَد کرُن:-۱۔پھُنٛڈ اَنٛنۍ۔۲۔تل ژھنُن (یُتھ واریاہس کالس سنٛبٲلتھ ہیٚکہِ نہٕ)۔۲۔کہٕنۍ نہٕ زٕ ناوُن۔سورٕے ہیٛتھ ژٕٹُن۔ووپَس لَد کرُن۔

پھَشہِ لد گژھُن:-۱۔پھُنٛڈ یِنۍ۔۲۔تل لگُن۔ (یُتھ نہٕ واریاہس کالس سنٛبٲلتھ ہیٚکہِ زِ)۔۳۔ کہٕنۍ نہٕ روزُن۔ووپَس لَد گژھُن۔

پھَشہِ ناو:-سیٖر وٕنۍ ناو۔تبٲہی، سُہلاب، پھَشی پھَش۔

پھَش اَنُن:-۱۔تباہ کرُن۔تبٲہی کرٕنۍ۔گُنہِ لایق نہٕ تھوُن۔۲۔کامہِ کارَس ہیتھ اَنٛنۍ۔رُکاوَٹھ ژھٕنٛنۍ۔

پھَش یُن:-تبٲہی گژھنۍ۔سُہلاب یُن۔وُجار گژھُن۔

پھَش ۲ (دیُن):-ن۔مؤل: پھَش <س: سپرشہ ۔ ۱۔اَتھہِ ڈالُن، پٹھہِ اَتھہِ پھِروُن۔م، بُڈَس ژھٕ پیوان موٹھہِ پھَش دیُن۔۲۔گرٕ دووتھراوٕنۍ ۔ گرِد تلِتھ نٕنۍ۔ڈوُن۔۳۔نُہناوُن۔ ووتھراوُن۔ ۴۔کینٛہہ پٹھہِ متھُن یا ڈالُن۔ ٹژھ کرٕنۍ۔ لوُن۔م، براندٕ پھَش مَلُن۔

پھَش پھَش (دیُن):- اَتھہِ ڈالُن۔(ورگہ) پاٲش پاٲش کرُن۔شاباش کرُن۔

پھَش دیُن:- ا۔ پیٚڑٕ اَتھٕ بیترِ پھرُون۔ ۲۔ وۄتھراوُن۔ نُہناوُن۔ ۳۔ لوٗن کرُن۔ ۴۔ مَستَس کنٛگوی پھَش دیُن۔ بُرشہِ پھَش دیُن۔ ۵۔ (تَپَس منٛز) کھورَن اَتھہٕ ستیٚ گَکھے دِنۍ۔

پھَکھ:- ن۔ مؤل: پھَک] گانٛد۔ بَد بوے۔ وۄماد۔ (ورگہِ پأٹھی) عأب۔

پھَکھَس وُرُن تٕلُن:- ٹھانہٕ بیترِ تُلنہٕ ستیٚ پھَکھ نۆن کڑُن۔ (ورگہِ پأٹھی) عأبَس ننبر کرُن۔

پھَکَس وُرُن ژھٕنُن:- پھَکھ کُنہٕ تَل دَباوُن۔ (ورگہِ پأٹھی) عأبَس پرٕد کرُن۔ ناکارٕ کامَن پرٕد پۄشی کرٕنۍ۔

پھَکَل:- یُس پھَکھ آسہِ ترٛاوان۔

پھَکہٕ ٹأنٛچ:- اَکہِ قِسمُک لوکُٹ ٹٹھ شکرٹنگ یتھ سبٹھاہ کم رَس نیران چُھ۔

پھَکہٕ گانٛد:- وۄماد۔ سخ بدبو۔

پھَکہٕ لَد:- یُس پھَکھ آسہِ۔ یُس گانٛد آسہِ۔ یتھ مُشک آسہِ وۄتھمُت۔ یتھ خراب مُشک آسہِ۔ (ورگہِ) شِکس لد۔ پوٗگہٕ لد۔ یُس نہٕ لگہٕ ہار آسہِ۔ یُس کأم ژھٕنہٕ بِگأرِتھ۔ عأبہٕ لد۔

پھَکہٕ نور:- گُہی نور۔

پھَکھ تٕلُن:- گانٛد تُلنۍ۔ بَد بوے پھاَلاوٕنۍ۔ (ورگہِ) ترٛتھ کانٛہہ کأم کرٕنۍ ییمہٕ ستیٚ سبٹھاہ ناکارگی نیرِ۔

پھَکھ ترٛاوُن:- (ژٕنٹھ، ہسس بیترِ ترٛأوِتھ) گانٛد تٕلنۍ۔ (ورگہِ پأٹھی) یہِ نہٕ پزٕ تہٕ وَنُن۔

پھَکھ وۄتھُن:- بدبوے وۄتھٕنۍ۔ گانٛد پأدٕ گژھٕنۍ۔ (ورگہِ پأٹھی) ناکارگی نیرٕنۍ۔ بےٚ شۆبی گژھٕنۍ۔

پھَکھ یُن:- بد بوے ینۍ۔ گانٛد وۄتھٕنۍ۔ (ورگہِ پأٹھی) ناکارگی نیرٕنۍ۔ بےٚ شۆبی گژھٕنۍ۔

پھَگہٕ ہۆر۔ پھَگُر:- ن۔ مؤل: پھَگہٕ ہَر <?۔ اکہِ قِسمُک زَنٛڈ یا دوپھ، اَمکۍ ؤتھر چھِ گأوَن ژۆر تہٕ مِز دار دودٕ وَسنہٕ باپتھ دِوان۔

پھَل ا:- ن۔ مؤل: پھَل <س: پھَلہٕ۔ ا۔ میوٕ۔ ۲۔ اناج۔ مِ، پھَل موٗتھ۔ ۳۔ فِصل۔ مِ، پوٚت پھَل۔ ۴۔ گوٗج، دبل یا گنٛڈ بیترِ ژٕلتھ کُنہِ دانس یا اناجس یہِ أندرٕ نیرِ۔ مِ، ألی شہِ پھَل، ہیمہٕ پھَل۔ ۵۔ نتیجہٕ۔ مُژ۔ موٗزوٗری۔ فأید۔ لاب۔ سزا۔ مِ، کرمہٕ پھَل۔ رِتس چھُ رُتے پھَل۔ تیُتھ پھَل دِی نس دَے یُتھ مے کوٚرُن۔ ۶۔ جوتشہِ یا نۆجومہٕ مؤجوٗب گرٛیہدٕ بن یا تارکن ہُنٛد اَثر۔ ۷۔ تأپر۔ ۸۔ (چاروا ین کُیت) کوٚم، کوٚش بیترِ۔

پھَلہٕ سوو:- ا۔ (کُل بیترِ) میوٕ ستیٚ بَرتھ۔ یتھ سبٹھاہ میوٕ آسہِ۔ ۲۔ زرخیز زمین۔ زمین یتھ واریاہ فصل نیران آسہِ۔

پھَلہٕ مؤل:- میوٕ، مُجہٕ تہٕ کنٛڈ مؤل بیترِ یم شرٛادس پأتَس لگان چھِ۔

پھلہٕ وال:- ا۔توہ کیٖسر (گرٛیٖن)۔۲۔کٹہِ پیوٗنٹ۔

پھلہٕ وال ہیٚنٛز:- تومِلہٕ منٛزٕ ژھٕٹِتھ توٗہ بیترٕ اَلگ کڑُن۔

پھَل پھوٚل:- ا۔اَناج۔اَناجہٕ موٗٹھا۔

پھَل دانٛد۔ بٕٹھۍ دانٛد۔ گاوٕ لاگنہٕ باپتھ تھووٗمُت دانٛد۔

پھَل دیُن:- ا۔ کُنِس برونٛہہ کنہِ کھیٚوٕن کیٖت اَردابہ بیترٕ تھوُن۔۲۔ نتیٖجہٕ نیرُن۔ مِ، رُت پھَل دِی نے دَے۔

پھَل ژٕنٛڈٕر:- گاہ ترٛاوِنۍ پوٗرٕ زوٗن۔ پرٕزلہٕ وِنۍ بڈٕ زوٗن۔ پُنٛم ہنٛزٕ زوٗن۔

پھَل کھٕ:- جان پھَل کھیٛاوِک کھیٛاوِک وٕتھر وومُت کٹھ۔ پھَل ہوٚنٛڈ۔ (ورگہٕ) جان زوٗزبتہٕ وول، یَس سبٹھاہ ماز کھوٗتمُت آسہِ۔

پھَل گُل:- موٕگُل۔ یِتھ گُلس موٗنیرُن یا آسُن۔

پھَل ہار، (پھلہٕ ہار):- (فاقہٕ کہٕ دوہہٕ باپتھ) موٕکھبن۔

پھَل ہوٚنٛڈ:- جان پھَل کھیٛاوِک کھیٛاوِک وٕتھر وومُت کٹھ۔

پھَل ۱:- ن۔موٗل: پھَل < پرٛاکرت: پھلی < س: پھَلَہ۔ ا۔ کوٗڈٕ ٹُکرٕ، لکرِ چھَل۔ پھاڑ ۲۔ گاڈٕ ٹُکرٕ۔ چھَل (گنٛز ہش نہٕ)۔۳۔ پھرٛاٹھ۔ رُم۔

پھلہٕ کرنہٕ:- ٹُکرٕ کرٕنۍ۔ پھالوٗن۔ پھالوٕتھ ترٛاوُن۔ چھلہٕ کرنہٕ۔ (ورگہٕ پاٹھی) سَخ لایُن۔ پھیٚنٛتۍ کرٕنۍ۔ پھٕلۍ کرٕنۍ۔

پھَل ۲:- (پھال)۔ن۔موٗل: پھَل < س: پھلہ۔ ا۔کانٛگ یا ترٛک داتوٕ پیوٚت۔۲۔ مکٕرٕ بیترٕ یا تِتھی بییہٕ کُنہِ ہٕتھی یا رُک برونٛہہ کنیٚگ داتوٕ حصہٕ ییمہٕ ستۍ کینٛہہ ژٕٹنہٕ یا کھنُنہٕ ییہِ۔

پھَلے ا:- م۔موٗل۔ پھلے < س: پھلِتہ۔ فصلُک وَق۔ فصلُک موٗسم۔

پھَلے ۲:- م۔موٗل: پھلے < وُچھو لفظ ''پھَل'' پھاڑ۔ پھلہٕ۔ خاص کٕرتھ تم چیٖزٕ یِتۍ لکرِ ٹکرٕ یم ژُکٕ وٕنجل آسَن۔

پھَلا وَٹھ:- م۔موٗل: پھَلا وَٹ < س: ?پھَل، آورت] پوٗرٕ حِصہٕ باگے حصَن تہٕ بَرابٕری۔

پھَلا وَٹھ بوزٕنۍ:- باگے بوزٕنۍ۔ باگے وُچھنۍ۔ کُنہِ چیٖزٕس پوشنُک وبستارٕ وُچھُن۔

پھَلا وَٹھ ہیٚنٛز:- پوٗرٕ باگے۔ سَپدٕنۍ۔ بأ گرٕنس اَندر پوٗشُن۔ پوٗرٕ ریٚینہٕ۔ آنٹہِ کھسُن۔ مَنس ژمُن۔

پھَلرِ ا:- م۔موٗل: پھَلر < س: پھلہ+ک: اِر۔ ا۔ زِنٛج لوٕکٹ چھَل یا پھَل۔۲۔ نِچہٕ گاڈٕ ہُنٛدا اَکھ قسم۔

پھلہٕ وُن:- ن۔موٗل: پھلہٕ وِن < س: پھلیہ۔ ا۔ یُس یا یہٕ سَہل پأٹھی پھالونہٕ ییہِ۔ پھالوُن لایق۔ ۲۔ یتھ ژوٗردار نیرِ۔ یہٕ ژرٕس وقتس پھلہِ۔

پھلُن ا:- ن۔موٗل: پھَل < س: پھلنہ۔ ا۔ (گُلس) موٕنیرٕنۍ۔ پھَل نیرٕنۍ۔ ۲۔ سبدٕتھ گرٕھنۍ۔ جان تہٕ رُت نتیٖجہٕ نیرُن۔ کُنہِ کتھہِ بیترٕ جان پھَل نیرُن۔

۳۔ (شۆگۆن یا خاب بیترِ) پھرٕ ؤژنیرُن۔

پَھلُن ۲:- ن۔ مۆل: پھلن۔ <س: پھلَنَہ۔ ۱۔ پۆرٕ باگے گژھنی۔ بَرابَر حِصہٕ گژھنی۔ باگے گرِتھ ساری نِے پوشُن۔ ۲۔ (پکو بیترِ) ناٛلی لاگی لاگی رُنن۔ ژھٔبُن۔ لگہٕ ہارنہٕ روزُن۔ ۳۔ گلن۔ موٗنٛڈُن۔ م، مکرٕ پھٕلنی۔

پھلوٗ آے:- (نَہ آسنہٕ کُنی نارِ یا مارِ بیترِ سٟتی) بدحواس، روومُت ہیؤہ۔ رٕوبؤدِ ہیؤ۔

پھلوٗ آے گژھن:- حبو ڈُلن۔ بد حواس تہٕ پریشان گژھن۔

پھَمب:- ن۔ مۆل: پھَمب <ف: پنٛبہٕ۔ کتہٕ نَے ہٟتھر، ییر یا پشمینہٕ۔ مِلہٕ مِشہٕ لفظن سٟتی چھُ یہِ بڑونہہ لوٗگ ہٕنتھ، پھمب، بدلہٕ پھَنٛو، پھَم، روزان۔ م، پھَم پھوٗت، پھَم پھرَن، پھَنٛو وال بیترِ۔

پھَمبہٕ تاسہٕ:- ؤلتھ مٔلتھ کتریو بانہٕ یتھ منٛز ژورمُت پھمب تھوان چھِ۔ پھمبہٕ ژۆڈ۔

پھَمبہٕ توٗمب:- ۱۔ سُہ تیٚوٕتُے پھمب یؤتا کہٕ وِزِ اوٗنگجن منٛز کتنہٕ باپتھ رَٹان چھِ۔ ۲۔ (ورگہٕ) سفید شین ہیؤہ (مَس یا ریش)۔

پھَمبہٕ دستار:- شٟینہٕ دستار۔

پھَمبہٕ ڈگلہٕ:- پھَمبہٕ سَدری۔ اَسترس أندرِ کُنی پھَمب برِتھ واسکٹھ۔ پھَمبہٕ بٔنٛڈی۔

پھَمبہٕ ژۆٹ:- أپُرٕ ژۆٹ۔

پھَمبہٕ سیر ۱:- زٕٹھ پھَمبہٕ مال۔ یہِ چھِے داہ باہ آنٛچہٕ زٕٹھ آسان۔

پھَمبہٕ سیر ۲:- أکس جاناوارِ سُند ناو۔

پھَمبہٕ مال:- کنگنہٕ پٹھ وہرٕ ھنومُت أتھس یوت پھمب۔

پھَمب پھرَن:- سُہ پھرَن یتھ وُشنیرِ باپتھ أندرِ کُنی پھمب چھُ برٕتھ آسان۔

پھَمب وَتن، پھَم وَتُن، پھَنٛووَتُن:- پھَمبہٕ ورق۔

پھَم وال، پھَنٛو وال:- پھَمبس سٟتی ویٚوٹھ وال یُس اَلگ چھُ یوان کڈنہٕ۔

پھَم ؤٹ، پھَنٛو ؤٹ:- پھَمبہٕ گھرٕ (ژورِ سیرِ پٹھٕ شَن سیرن تام)۔

پھَم ووٗنی، پھَنٛو ووٗنی:- پےٚ ووٗنی۔ پھَمبُک کارِ بار کرن وول۔

پھَن، پھَنٛو:- پھَمب لفظُک ژھوٗٹ۔ م، پھَنٛو وال، پھَنٛو ووٗنی بیترِ۔ وُچھو ''پھَمب'' تہٕ۔

پھَن:- ن۔ مۆل: پھَن <س: پھَنَہ۔ (تاجدار) سَر پھہٕ سُند تاج۔

پھَنٛڈ آے:- مو۔ مۆل: پھَنٛڈ آے]۔ کنہٕ گرنہٕ۔ ہُتھی یا رَوٕ سٟتی کنہٕ سُترا اونہٕ۔

پھَنٛڈ:- ن۔ مۆل: پھَنٛڈ]۔ شُلکھ۔ مار۔ لایُن۔ چوب۔

پھَنٛڑر، پھنٛڈر:- م۔ مۆل: پھَنٛڈر]۔ جوان زنانہٕ۔ پھٕٹہٕ پھٕٹہٕ کرٕونی۔ چوبر۔

پھَنڑُن :- ن ـ مؤل: پھَنڑ ـ ا ـ (وَگوس یا قائلینس بیتر) لور دِتھ گرد کڈنی ـ ۲ ـ (سَنز لَنگس بیترِ منز) اَنوآری موٕکلنی ـ بازختم گژھنی ـ

پھَنگہٕ :- مؤل: پھَنگ]فضوٗل خرٕچ ـ اَترا پھ ـ

پھَنگَن :- پھاتن ـ

پھَنگوڈ :- کرٕنچ مُہل ـ چَر کنی کوٗٹ ـ

پھُہہ دیٖن :- < س: پاشہ] ـ پھاسہِ دیٖن ـ کأٹھس کھالُن ـ

پھُہہ دیٖن لایق :- یُس نہٕ زرُون لایق آسہِ ـ یَس کأنسہِ سٟتۍ رُت وَونہٕ ـ م، یورٕے دیٖن لایق ـ توپھ دیٖن لایق ـ

پھُہہ کھسُن :- (کُنہِ کتھ باپتھ) پان کأٹھس کھالُن ـ مُشکلس منز پان ترٛاوُن ـ

پھُہوٗر، پھوٗہر، پھُہر :- مؤل: پھُہر < س: ؟ پُرشہ ـ ا ـ یہ نہٕ پٕشُل آسہِ، کھر دُر ـ ۲ ـ (ماز) یَتھ نہٕ چرٕب آسہِ ـ ۳ ـ یَس نہٕ کلامَس نَرمی آسہِ ـ

پھُہرِ واو :- دار تیز کرنُک اَکھ دَند دار اَوزار ـ

پھُہر پھُہر دِنی :- زیر زیر دِتھ کأنسہِ ہنٛز کأنسہِ ژٕر ژٕر پھوٚشراونی ـ

پھُہر دِنی :- (کانہہ) تُلُن ـ (کأنسہِ) زیر دِنی ـ کأنسہِ ہنٛز پھوٚشراونی ـ

پھُہر لگنی :- کرٕدٕ دَس وٕتش لگنی ـ بیٚیہِ ہُن ژٕکھ کھسنی ـ

پھُہر بر :- پھُہر آسُن ـ پھُری شَر ـ

پھا

پھاپھاکٹنی :- م ـ مؤل: پھاپھاکٹنی < پھاپھا، بولنچہ ترٛ ایہِ ہُند نقل + س: کٹنی ـ گانٛبن ہنٛز دژال سویوسہِ زنانَن پیشہِ آسہِ کرناوان ـ

پھاتُن :- صوٗرتھ نہٕ روزنی ـ سبٹھاہ مُفلِس سپدُن ـ پھنگُن ـ

پھاٹکھ :- م ـ مؤل: پھاٹک < ہ/اُ: پھاٹک ـ نیپالی: پھاٹک < س: ؟ سپھاٹکہَ ـ ا ـ سو جاے یٚتہِ آوار چاروأے بَند چھِ تھوان ـ ۲ ـ نیٚبر یم بوٚڈ دَرواز ـ گیٹ ـ

پھاٹناوُن، پھاٹہٕ وُن :- ن ـ مؤل: پھاٹناو < س: سپھاٹنہٕ، ہ: پھاٹنایا پھٹانا ـ ا ـ چھلہِ کرنہِ ـ منزٕ ٹُکرٕ کرٕنی (منز س شورٕ بیترٕ بَرنہٕ سٟتۍ) ـ ۲ ـ آبس تَل کرُن ـ تَل ژٕھنُن ـ بوڈناوُن ـ ۳ ـ کأنسہِ دَم کرُن، دَم پھُٹہٕ کرُن ـ ۴ ـ (ورگہٕ پأٹھی) جیٖر تُلُن ـ

پھاٹ وَن واد (تُلُن) :- ا ـ تیٚتھ ہوٚپ تہٕ دوٚپ کرُن یَتھ جیٖر ووتھِ، تیٚتھ دَم بوبُس لاگُن یَیمہِ سٟتۍ وأنٛج پھٹہٕ ـ ہتہٕ مَتَن لاگُن ـ ۲ ـ تیٚتھ کینٛہہ کرُن یَیمہِ سٟتۍ جیٖر ووتھ یا خوشکھ گژھہِ ـ (وَدن وان لاگنہٕ یا ترُ نگ ترُ نگ دِنہٕ سٟتۍ) ـ

پھاس :- ن ـ مؤل ـ پھاس < م، ہ/اُ: پھسگنا ـ ا ـ چاکھ ـ

تژٲم۔ چھلہٕ پھلہٕ۔ ۲۔ بێنبر۔ دۄربر۔

پھاس تژاوُن (ژھنُن):۔ بێنبر پٲدٕ کرُن۔ چھلہٕ پھلہٕ کرنہٕ۔

پھاس دِین:۔ چاکھ دُین۔ پھہہ دُین۔

پھاسر (پھاسرٕ ینی):۔ م، مؤل: پھاسَر۔ دُپچھو لفظ ''پھاس'' ۔۱۔ پھاس تژاون واجێنۍ۔ اورُک یورُک ؤنتھ یوسہٕ دون زٕ وَتہٕ گرتھ دِیہٕ۔

پھاسہٕ وُن:۔ وُچھو ''پھسُن ۱''، لفظس تل۔

پھاگ:۔ [ن۔ مؤل: پھاگ <س: پھالگُنہَ] پھاگُن۔ اَژٕ وُن سوٗنتھ۔ م: ہارٕنس تاپس پوٗ ہ تے ماگ گوم پھاگ نیرتھ ہر بندرَ ے۔

(نُندٕ ریوٗش)

پھاگُن:۔ ن۔ مؤل: پھاگُن <س: پھالگُنہَ۔ (دیسی حِسابہٕ) ؤری یُک کہیم رِتھ۔

پھاگنۍ گوٕ گج:۔ (ل۔ م) پھاگنس منز کھوٕ کڈٕ مژ گوٕ گج۔ بےٚ مزٕ (ورگہٕ)۔

پھاگُن زیوٗن:۔ (نارٕ مارٕ بیترٕ ستی) شِکس یُن۔ گُنہٕ کانٛہہ یا کینٛہہ نہٕ روزُن، تبأہی گژھنۍ۔ شِنأے گژھنۍ۔

پھال:۔ ن۔ مؤل: پھال <س: پھالہ، ہ: پھالا، پھال۔ ۱۔ اکہٕ بانہٕ ہُندٕ سُہ شُستر وِصہٕ یِمہٕ ستی زٔمین وایِنہٕ چھےٚ یوان۔ ۲۔ مَکرٕ بیترٕ یا کھنٕکہٕ کُنہٕ ہتھی یا رُک سُہ حِصہٕ یِمہٕ ستی کینٛہہ ژٹنہٕ یا کھننہٕ یوان چھُ۔ ۳۔ (نارس منز تھٲوِتھ) وۄزُل نار کوٚرمُت شُسترٕ ٹُکرٕ۔

پھالہٕ مُر:۔ اَلبانہٕ ہُندٕ کور ہچہٕ ہنٛز سو جاے یتھ پھال لاگنہٕ چھُ یوان۔

پھالہٕ وَٹھ:۔ کھارٕ ہنٛز سوٗ کٔنۍ یتھ پٮ۪ٹھ سُہ شُسترٕس دَب چھُ دِوان یا یتھ پرنہٕ ہنٛز کأم ہوان چھُ۔

پھالہٕ وَٹھ بَنُن:۔ وَرگہٕ تیُتھ بَنُن یتھ کُنیٛک اَثر گژھِنہٕ یا کانٛہہ تہٕ پوشہٕ نہٕ۔

پھال ہیوٗ ہ گژھن:۔ تتنہٕ ستی وۄزُل گژھن۔ (ژٕ کھہٕ ستی) وۄزُل نار ہیوٗ ہ گژھن۔

پھالو:۔ ن۔ مؤل: پھالو <س: پھلہ۔ پھل، م: مرأٹھۍ: پھال] پچہٕ یِموٗ ستی وان بند چھِ کران۔ وانہٕ پچہٕ۔

پھالو پٔٹ:۔ تِموٗ پچوٗ منٛزٕ اکھ پٔٹ یِموٗ ستی وان بند کران چھِ۔

پھالو دِین:۔ وان بند کرُن۔ وان بڈٕاوُن۔

پھالو لگُن:۔ وان بند گژھن۔ دیو ول کڈُن۔ دیوأل زٕدسپدُن۔ (ورگہٕ) گرٕخألی گژھن۔ شِکس یُن۔

پھالو تژاوُن:۔ وۄوٕری ہنٛز پیٛنۍ برٕنی۔ پیٛنۍ برٕنچ کأم۔

پھالہٕ وَٹھ:۔ وُچھو ''پھال''، لفظس تل۔

پھالہٕ وَٹھ بَنُن:۔ وُچھو ''پھال''، لفظس تل۔

پھالہٕ وُن:۔ مؤل: پھالو <پژاکرت: پھالے۔ س: پھالنہ۔ ۱۔ (دِین) پھلہٕ گری گری تژاوُن۔

چھلہٕ کرنہٕ۔۲۔ پۄرٕ حِصہٕ باگے کرٕنی۔ پھالوٗٹھ
بوزٕنی۔۳۔ پلۄک پۄرٕ استیمال کرُن۔ پلو بیترِ
یوٚ تام رٕنہٕ توٚ تام لاگُن۔

پھالوٗٹھ:۔وُچھو ''پھلاوٗٹھ''۔

پھالوٗٹھ بوزٕنی:۔وُچھو ''پھلاوٗٹھ بوزٕنی''۔

پھانہٕ:۔ن۔مۄل۔ پھان۔ شُستٕرٕ وپوٚن۔

پھانُن ا، پھیٚانُن:۔ مۄل: پھان <ع؟ فان۔
ا۔ پھٔرِتھ نٔین۔ خٲلی کرُن (بانہٕ بیترِ)۲۔ پٔتھ
کُن نہٕ کھنی ترٛاوُن۔ سورٕ ہیتھ ژٕلُن (کانسہِ
جاداد بیترِ رٕنگی)۔ کانٛہہ پوٗنسہٕ ٹوٗنکہِ نِشہٕ
لوٚ ژراوُن۔

پھانٹُن، (پھانُن):۔ مۄل۔ پھانٹ <س: پھٹنہٕ+ک:
اُن]۔ نارٕ ستیٚ أندرِیم طرف صاف کرُن۔
نارٕس ہأوِتھ أندرِیم ماچھرٕ ژٕلراوُن (پانٛس
بیترِ)۔

پھانٛٹھ:۔ (اوٚ گرِ تھوٚ گرِی) لکرِ ٹکرٕ یمہٕ وِرامو بدلہٕ
ترٛاونہٕ یِن۔

پھانگُن، پھیٚانگُن:۔ ن۔مۄل۔ پھانگ <؟ ا۔ بڑٕ أرٕ
سُنٛد مئوٚ مئوٚ کرِتھ شور لاگُن۔۲۔ وَدن وان
لاگُن۔۳۔ بڑٕ رلائی گژھنی۔

پھاہ:۔ ن۔مۄل۔ پھاہ <س: پھا۔ا۔ وُشنیر۔ خاصکرِ تھ
جِسمک سہ وُشنیر یُس کُنہِ واتناونہٕ ییہ۔م،
پھٔرٕی پھاہ۔ ٹھوٗلُن پھاہ۔۲۔ پالُن پیٚترُن۔
رَچھُن۔ پھائٹھلاوُن۔ (خاصکرِ تھ سہ شُر کوٚٹ
یَس لوکٕٹِس مول موج موٚمُت آسہِ)۔

پھاہ دیُن:۔ا۔ ٹھوٗلن پیٹھ بِہُن۔۲۔ یَس لوکٕٹے مول موج
موٚمُت آسہِ سہ بٔڑراوُن، پھائٹھلاوُن، پالُن
پیٚترُن تہٕ رَچھُن بیترِ۔۳۔ تَل تَل تھوٗن تہٕ گوٚش
دیُن۔ زیٚچھر دیُن (دأدِس یا کُنہِ مالِکس بیترِ)۔

پھٔ

پھٔتی لہٕ:۔ ن۔ مۄل: پھٔتِل <ف: فتیلہ، ع: فتیلۃ۔
دَجو سوٚیتھ۔ وُٹھتھ دَجہِ ترٕ۔ خاص کرِتھ یوٚسہٕ
دَجہِ ترٕ ٹوپہِ بیترِ رأٹھ کھارنہٕ یا پتھ خٲلی جایَن
منٛز زیٹھِ راد برنہٕ یوان چھےٚ۔

پھٔٹ:۔ م۔مۄل: پھٔٹ لَرِ شیرِ طرفہٕ أرِوی کھوٚت۔
مِ، پھوچہِ منٛزٕ وال زیُن۔ وُچھو ''پھوٚٹ'' تہٕ۔

پھٔر:۔ م۔مۄل: پھٔر۔ <س: سپھری یا پچھلی۔ گاسَس
منٛز بُز ہٕرٕ گاڈ۔

پھٔرٕ ژٔر:۔ أکِس کاکِس سوٚمب پھٔرِ۔

پھٔرِ ژٔر گژھُن:۔ (ووہَو) پھٔر بِن ہٕنٛز بأش گژھنی۔

پھٔرِ ژوٚرَس دارِ کوٚنڈ:۔ ییٚمی کینٛہہ گوناہ آسہِ
کوٚرمُت سہ چھُ پٔرتھ کانٛہہ کتھ یوٚسہٕ تٔتھ
گونہس مُتلق وَننہٕ ییہ پانٛس کُن نِوان تہٕ تَس
چھُ پننہٕ نُے شکھ رٹان۔

پھٔرِ کرنہٕ:۔ (فاقہٕ دِی دِی) ہوٚ کھراوُن۔ تأدی جہ کرنہٕ۔

پھٕرِ گرٛھنہٕ :- بوچھہٕ ستی ہوکھُن ۔

پھٕری شَر :- ن ۔ مؤل: پھٕری شَر ۔ <س: ؟ پرُشہ+ک: أر ۔ ا ۔ پھُہر آسُن ۔ پھَہر بر ۔ ۲ ۔ (مِزاز چ) ووٕکھٕگی ۔

پھٕری شہِ کال :- وُچھو ''پھٕریُش''، لفظس تَل ۔

پھٕری شہِ کانڈ :- وُچھو ''پھٕریُش''، لفظس تَل ۔

پھٕری شہِ گاسہٕ :- ن ۔ مؤل: پھٕری شہِ گاس <س: پرُشہٕ+س: گھاسہٕ ۔ اَکھ گاسہٕ ذاتھ، اَتھ چھےٚ داں پٕچ ہِش پٔتر آسان مگر تھزٕ ر چھےٚ لوٕکٹ آسان ۔

پھٕری کرٕنی :- ٹٕچہٕ کرٕنی ۔ بَنہٕ کرنہٕ (کنٛہن، سیرٕ ہن زِنس بیترِ) ۔

پھٕکِل :- م ۔ مؤل: پھٕکِل ۔ اَکھ گاسہٕ ذاتھ، یہ گاسہٕ چھُ گز سواد گز تھزٕ ر آسان ۔

پھٕکی کرُن :- ناپسند کرن ۔ کُنہِ لایق نہٕ تھوٗن ۔ پٔتھٕ اَستھ ترٛ اَوِتھ ژھٕنُن ۔

پھٕکی گرٛھن :- گنٛد گرٛھن ۔ (ورگہٕ) گوڈٕ اَنٛزس منٛزس أستھ پتہٕ دَکہٕ زٕ د گرٛھن ۔ ناپسند گرٛھن ۔ ترٛ اَوِتھ ژھٕنہٕ یِن ۔

پھٕلی :- ''پھوٗل'' لفظُک جمع ۔

پھٕلی ہرٛن :- م ۔ مؤل ۔ پھٕلی ہرٛن <س: پھَلہ+ سؤچی] کلہٕ دار ہرٛن یوسہٕ کساہس تہٕ ترٛنگس بیترِ لگان چھےٚ ۔

پھٕلی لہٕ :- ن ۔ مؤل: پھٕلِل <پرٛاکرت: پھُلہ+ اے لَم <س: پھُلّلہ+س: تیلہ ۔ عِطر ترٛ اَوِتھ تیل ۔ مُشکدار تیل ۔

پھٕنڈی (یِنی) :- م ۔ مؤل: پھٕنڈی ۔ شہمتھ، بلاے ۔ مُصیبتھ، تپأنی ۔ چٕٹ (یِن) ۔

پھٕہر واو :- وُچھو ''پھہوٗر''، لفظس تَل ۔

پھأ

پھأد :- ن ۔ مؤل: پھأد ۔ لوکُٹ سونہٕ پھوٗل، روپہٕ پھوٗل یا کرٛینکہٕ پھوٗل یُس گٕنٛس یا پلوس بیترِ لاگنہٕ ییہٕ ۔

پھأدِ لاگے :- پھأد جٕرٕنی ۔ (کُنہِ گھنس بیترِ) پھأد جُرِتھ آسُن ۔

پھأدِ واٗتھ :- پھأد واٗتھ آسُن ۔ پھأد جُرِتھ آسُن ۔

پھأسی، پھأنسی :- م ۔ مؤل: پھاسی <س: سپاشہ/ پاشہ ۔ م، ہ/اُ: پھانسی ۔ ہٕٹہٕ گنٛڈ ۔ سورٕ زیٖمہِ ستی ہٕٹس شرُک ژھٕنی زِ، شرُک دِنک وول ۔ سُہ سزا یتھ منٛز کانٛہہ ہٕٹس شرُک ژٕھنِتھ مارنہٕ چھُ یوان ۔

پھاسہِ دِین :- پھَہہِ دِین ۔ پھأسی دِنی ۔ شرُک ژٕھنِتھ مارُن ۔

پھاسہِ کوٗٹ :- کوٹھ ۔ دار ۔ پھَہہِ کوٗٹ ۔ سُہ تھَم یتھ پٹھ کھأرِتھ کانٛسہِ ہٕٹس شرُک چھِ ژٕھنان ۔

پھاسہِ کھٕسُن :- ا ۔ کاٗٹھس کھٕسُن ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ پأٹھی)

گُنہِ کامہِ باپتھ مُشکِلن منز پان تڑاوُن، بَلایہِ بُتھِ نیرُن۔

پھاسہِ کھاءُن:- ا۔ کاٗٹھس لدُن۔ دارس کھاءُن۔ پھاسی دِنی۔ ۲۔ (ورگہِ پاٗٹھی) بَلایہِ بُتھِ دیُن۔ گُنہِ خطرناک کامہِ سوزُن یا کاٗنسہِ اَتھِ کانٛہہ اَتُر کرناوُن۔

لگُن:- پھَہہِ لگُن۔ پھاسہِ ستیٚ مرُن۔ ہٕتس شرُک ژھننہِ ستیٚ مرُن۔

پھاسی آءنی:- ا۔ پھاسہِ ہُند سزا آسُن۔ ۲۔ کانٛہہ وُلٹہِ یا ووکھ کام مَتہِ آءنی۔ ۳۔ چیٚٹ آءنی۔

پھاسی ژٕءنی:- پھاسی دِنہِ باپتھ ہٕتس شرُک ژھنُن۔ (ورگہِ پاٗٹھی) چیٚٹہِ لاگُن۔

پھاسَرن ژٕنچ:- ژھلہِ باپار۔

پھاگی:- اَکھ جنٛگلی گُلی زٕنٛڈ ییٚتھ دود ہیوٗ چھُ نیران۔ اَمکی وُٹھر چھِ بُڈ تہٕ موٗٹی آسان، اَتھ چھِنہِ چاروٲے تہٕ کھیوان۔

پھاٲنٛچھلُن:- مۆل۔ پھاٲنٛچھل >س: پھَلبھ۔ بڑُن۔ وُوتلُن۔ گُنہِ لایق بنُن۔ واش کڈُن۔ واش کڈُن لایق بنُن۔

پھاٹی کرٕنی:- پھالوٗٹھ بوٗزنی تقسیم کرُن۔ بٲگراوُن۔

پھاٲنٛگر:- پھاٹیو مُت۔ جدال۔ یَس نہٕ کانٛہہ صوٗرتھ روٗزمٕژ آسہِ۔ یَس خرچ گٔری گٔری کھنی آسنہِ موٗژیو مُت۔

پھاٲنٛگر کرُن:- کانٛہہ صوٗرتھ نہٕ تھوٗنی۔ دِوالی زدبناوُن۔

پھاٲنٛگر گژھُن:- کانٛہہ صوٗرتھ نہٕ روزٕنی۔ پھاٹُن، دِوالی زد بنُن۔

پھِ

پھِپھُل:- ژٔر کھ پٕٹھ ہَنٛگ اُڈج۔ رکبہِ اُڈِج۔

پھِپھُل دَزُن:- ژٔر کھ ءسنی۔ شرارتھ کھسُن۔

پھِپھرَن (پھِپھرِنی):- م۔ مۆل: پھِپھرَن >س: سپھرنہ۔ (فِکرِ ستیٚ) بےٚ قرٲری۔ پھرٕ ٹہِ پھرٕ ٹھ۔ ءتر پھٹنہِ۔

پھِپھرِنی لگٕنی:- (فِکرِ ستیٚ) ءتر پھٹنہِ، گٔنٛڈی لگٕنی۔ سخ بےٚ قرار گژھُن۔

پھِتُر:- پےٚ۔ گاڑ رٹنک ٹھیُپ۔

پھِتُن:- مَکایہِ پھِتُن۔ لوٗکٹ مَکایہِ وُٹ۔

پھِتو پھِتو:- ن۔ مۆل: پھِتو پھِتو >س: پِتہ پِتہ۔ پِتر] ییٚمہِ چیزُک دَگہِ دَگہِ آسہِ سُہ ہاوِنچ سخ زیٚر۔ تاو۔ ناز۔ پھِٹہِ پھِٹہِ۔

پھِتھ پھِتھ لگُن:- کیٚنٛہہ کرنچ زیٚر گژھنی۔ خاص کٔرتھ تمچ یہِ مُشکِل آسہِ۔

پھِٹہِ پھِٹہِ:- ن۔ مۆل: پھِٹہِ پھِٹہِ] تاو۔ ناز۔ دَگہِ دَگہِ۔ پھِتو پھِتو لگُن۔

پھِٹہِ پھِٹہِ لگُن:- پھِتو پھِتو لگُن۔

پھِرا:- م۔ مۆل: پھِر >پڑاکرت: پھِریِ >س: پَریے۔

ا۔ وِز۔ موقہٕ۔ ساتھ۔ ۲۔ لٔٹھ۔ پھیر۔

پھِر:۔ ا۔ وِزِ۔ موقہٕ۔ ساتہٕ۔ ۲۔ لٔٹہِ۔ پھیرِ۔

پھِر۲۔ ہ:۔ پڑاکرت: پھرِیٖ <س: پَریے پوٚت پھیرتھ۔ پھِرتھ۔ وُلٹہٕ۔ واپس (یہ چھُ مِلہٕ مِش لفظن سٟتی برٛ وٚنہہ لوٚگ یوان)۔

پھِر پھیٚار:۔ اورٕک یور۔ گرٛبرٛ۔ وُلٹاپلٹھ۔ پھِرتھُر۔

پھِر پھیٚار کرُن:۔ گرٛ برٛ کرُن۔ اورٕک یور کرُن۔ وُلٹاپلٹھ کرُن۔

پھِر پھیٚار گژھُن:۔ گرٛ برٛ گژھُن۔ اورٕک یور گژھُن۔ پھیٚر تھُر گژھُن۔

پھِرَن:۔ م۔ مؤل۔ پھرن <پڑاکرت: پھرِیٖ۔ <س: پَر+اِ=پَریے۔ پھیٚر۔ تٕلُیم پیٹھ۔

پھِرَن پھِرَن:۔ پھیٚر تہٕ پھیٚر۔

پھِرَن پھِرَن دِنٛی:۔ ا۔ پھیٚر تہٕ پھیٚر دیُن۔ ۲۔ چھاوٕ اَنٛن وِزِنہٕ بتہٕ بانہٕ بیترٕ اکی ڈٔنجہٕ تھوُن۔ چھاوٕ ٹھیکھ پأٹھی اَنہٕ باپتھ بتہٕ بانچہٕ لبہٕ نارس کُن پھِرنہٕ۔ ۳۔ پلوٚک تٕلُیم پاس گرِ تہٕ گرِ پیٹھ کُن پھِرُن (ہوکھناونہٕ وِزِ)

پھِرَن دِنٛی:۔ پھیٚر دیُن۔ م، دانبس گرٛ ہِ منٛز منٛز پھِرَن دِنٛی۔

پھِرتھ:۔ پتھ۔ پتُیم برٛ وٚنہہ کُن گرتھ۔ أندرِیُم تاہ نبر کُن گرِتھ۔ وُچھو "پھِرُن" لفظس تل تہٕ۔

پھِرکی:۔ مؤل: پھِرکی <پھرے+اِ، <س: پَر+اِ= پَریے۔ ا۔ گوٚٹہٕ، پیچک۔ پرٛوٚت۔ ۲۔ ہرٛ مِشینہٕ ہُنٛد اکھ پُرزٕ۔ ۳۔ بُرتٕنی۔ مَرژِ پیٚپنٛی۔

پھِرنٛی (پھِرنی):۔ م۔ مؤل: پھِرنی۔ حف: فرِنی۔ مُ: ع: فُرنی۔ توملہٕ أٹس بنومُت اکہٕ قسمُک کھِر۔

پھِر۔ ہ:۔ پڑاکرتِ: پھِرِیٖ <س: پَریے۔ ا۔ پوٚت پھیرتھ۔ واپس پھیرتھ۔ م، پھِر سال۔ ۲۔ وُلٹہٕ۔ مِ، پھِر زَنٛگ۔

پھِرتھُر:۔ ا۔ اورٕک یور۔ أندرِیُم نبر۔ تلُک پیٹھ۔ بےٚ ترتیبی۔ ۲۔ (دیٚار) باپارس لاگنٛی۔

پھِرتھُر کرُن:۔ ا۔ أندرِیُم طرف نبر کرُن۔ اورٕک یور کرُن۔ ترتیب ڈالنٛی۔

پھِر جورٕ:۔ تم پلوٚ یم مَہریٚنہٕ پھِرلٔٹہٕ پیٹھ لاگنہٕ باپتھ دِنہٕ چھِ یوان۔

پھِر زَنٛگ:۔ پھیٚشِل زَنٛگ۔ بدشوٚگوٗنی۔

پھِر زَنٛگ لگنٛی:۔ بدشوٚگوٗنی سپدٕنی یا تیٚتھ کانٛہہ بتھِ پیوٚن یتھ واپس پیٚیہٕ پھیرُن۔

پھِر سال:۔ مَہر ازس ہودریا ہوٕری ڈٕرس منٛز نیترٕ پتہٕ گوڈنیُک سال۔

پھِرکتھ:۔ ژوٚرکتھ۔ سوکتھ یوسہٕ گُنہٕ جمأژ (ژوٚرن، بانڈن تہٕ ڈٕسکُن بیترٕ) پانہٕ وأنی یأژ فکرِترٕ۔

پھِرلٔٹھ:۔ مَہریٚنہٕ ہُنٛد نیترٕ پتہٕ گوڈنچہٕ لٔٹہِ وأرِک وپیٹھہٕ مالیُن گژھُن تہٕ تورٕ واپس یُن۔

پھِرمَل :- زَنانَن ہُنٛد ماتمہٕ کِنِہ دوٚہن مَل ہیتھ بِہُن۔پلو بیترِ نہٕ چھَلنۍ۔

پھِرمَل تراوُن :- ماتمکی دوہ موکلنہٕ پتہٕ پلو دَلو چھَلنۍ

پھِرمَل تھوُن :- ماتمہٕ کنۍ پَلو چھَلنۍ تھوٕنۍ۔ دوٚکھ ہیٚنہٕ کنِہ دوٚہن مَل ہیتھ بِہُن۔

پھِرمہرازِ :- سُہ مہرازٕ یُس نیترِ پتہٕ گوڈِنکہِ پھِرِ ہوٚوُر گژھِ۔

پھِرمہرٛینۍ :- سو مہرٛینۍ یوس گوڈِنکہِ پھِرِ وآرِوگژھِ۔

پھِرنبٔنٛد :- پوٚت نبٔنٛد ،ژوٗرِم نبٔنٛد۔

پھِروارِدانہِ :- یُس دانہِ بجہِ بہَژِ منٛزِ لوکچن ناوَن بوٚرمُت آسہِ۔ خراب گومُت ، باہ لَد تہٕ دودرِیوٚمُت دانہِ یُس داں اَمبارٕ منٛزٕ پھیُر دِتھ اَلگ آسہِ کوٚڈمُت۔

پھِروارِہانٛزٕ :- سُہ ہانٛزٕ یُس بہَژِ والین نِش سودا (توٚمُل بیترِ) مُلی ہیتھ لوکچن ناوَن منٛزٕ کنان آسہِ۔م، پھِروارِہانٛزٕنۍ۔

پھِروآر :- ا۔ اکہِ باہکی چیز دوٚیمبِن باہَن پھِرنۍ۔ ۲۔ بہَژن منٛز اَناج بیترِ ناوَن برُن۔ ۳۔ سو شِکاُری یوسہٕ بجہِ بہَژِ ستیٚ چھیٚ آسان۔

پھِرہیوٚن :- تِلہٕ وآنۍ وانٛچ کھٕج دٕگتھ نوٚسرِ تیل کڈنہٕ خاطرِ ترٛاوٕنۍ۔

پھِرتُن :- نیترِ پتہٕ گوڈنچہِ لٹہِ مالیُن گژھن۔

پھِرناوُن :- ن۔ موٗل۔ پھِرناوُن <پرٛاکرت: پھِرِیی <س: پَر+ا+ک: اُن ـ ا۔ کانٛسہِ اَتھ کینٛہہ اکہِ بانہٕ منٛزٕ بیٚیِس بانس ترٛاوِ ناوُن۔ ۲۔ جلیہِ جایہِ نیُن، جلیہِ جایہِ ہاوُن۔م، یہ کاکُد چھُ ساُری سیٚ دفترس پھِرناوُن۔ ۳۔ ہٹرِ ہٹرِ کڈُن۔ ۴۔ اَنٛدی اَنٛدی پکناوُن۔ ۵۔ وَردِو ناوُن۔ چرخ دِو ناوُن۔

پھِروُن :- ن۔ موٗل: پھِروُن <پرٛاکرت: پَرِیی۔ <س: پَر+ا+ک: وُن <س: وان ـ ا۔ اَنٛدی اَنٛدی پکناوُن۔ ۲۔ وَردیُن۔ چَرخ دیُن۔ ۳۔ ساُر کرناوُن۔ ۴۔ طرف بدلاوُن۔ م، لَرِ پھِروُن۔ پوٚت پھِروُن۔ ۵۔ جلیہِ جلیہِ نیُن۔ ساری نٕے نِش واتناوُن۔ م، اِشتہار چھُ دفترِ دَفترِ پھِروُن۔ ۶۔ پانَس کُن نیُن۔ پانَس کُن پھِرُن۔ ۷۔ گلہٕ ناوُن ۔ م، کلہٕ پیٚٹھی پھِروُن۔ نیلہٕ پھِروُن۔ ۸۔ پھِرَن وِزِ۔

پھِرُن :- ن۔ موٗل۔ پھِر <پرٛاکرت : پَرِیی۔ <س: پَرِ+اِ+ک: اُن ـ ا۔ گلہٕ ناوُن۔ نَژناوُن۔ م، نیلہٕ پھِرُن۔ ۲۔ بیٚیِس طرفس کُن پھِر ناوُن یا کرُن۔ م، لَرِ پھِرُن۔ ۳۔ بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ وَنُن۔ بیٚیہِ تہ بیٚیہِ کرُن۔ م، منٛتھر پھِرُن۔ ۴۔ پتھ برٛونٛہہ کرُن۔ تاہ بدلاوُن۔ صَفہٕ بدلاوُن۔ ۵۔ ٹسُبی (تسبیح) بھوٚل یا مالہِ پھوٚل ژٕپی ژٕپی یا پُری پُری ترٛاوُن۔ ۶۔ پھیُر دیُن (بَلوُس بیترِ)۔ ۷۔ اکہِ بانہٕ منٛزٕ کینٛہہ بیٚیِس بانس ترٛاوُن۔ بانہِ وُلٹاوُن۔ م، گلہٕ پھِرُن۔

۸۔ أندریم نبر کرُن۔ أندریم طرف نبر گُن کڈُن۔ م، کوٹھ پھِرُن۔ ۹۔ پتھیم پاس برٛ وٕنیہ گُن یا برٛونٛہیم پاس پتھ گُن کرُن۔ مِ، ناوِم پھِرُن۔ ۱۰۔ پھیرتھ ووتھُن۔ پھیرتھ کینٛہہ کرُن۔ مِ، بُتھ پھِرُن۔ دَنہٕ کنٛی پھِرُن۔ ۱۱۔ رد کرُن۔ ژٕٹتھ ژھنُن۔ ڈالُن۔ بدلاوُن (حکم بیترِ)۔ ۱۲۔ کتھ ڈالٕنۍ۔ مِ، زبو پھِرٕنۍ۔ ۱۳۔ پرٛتھ طرفہٕ کینٛہہ چیزِ تھوُن۔ مِ، گنڈ پھِرُن۔ ۱۴۔ پتہٕ مس پھیٖر دیُن۔ ۱۵۔ واپس حملہٕ کرُن۔ مِ، اتھِ پھِرُن۔ ۱۶۔ واد کرُن۔ مِ، بُتھ پھِرُن۔

پھرِتھ پھرِن ژھنُن: ۔پتھٕ پیوٚن۔ یورٕے ہاژ ھلائ گٔیہ۔

پھرِتھ تھوُن: ۔۱۔ تُلِتھ پتھ گرٕتھ تھوُن۔ دُبہٕ تھوُن (بانہٕ بیترِ)۔ ۲۔ بُتھٕنیُک حصہٕ پتھ گُن تھوُن (تصویرس بیترِ)۔ ۳۔ بیٚیس جایہٕ تارِتھ تھوُن۔ نقل کرِتھ تھوُن۔ مِ، یہٕ مضموٗن تھٔوی زِ پھرِتھ۔

پھرِتھ دیُن: ۔۱۔ خٲلی کرِتھ دیُن۔ ژھوٚرُے دیُن (بانہٕ بیترِ)۔ ۲۔ أندریم نبر کرِتھ دیُن (پلو بیترِ)۔ ۳۔ (کُنہِ چیزٕس) نقل بیترِ تُلِتھ دیُن۔

پھرِتھ ژھنُن: ۔۱۔ أندریم طرف نبر گُن کرِتھ نالی لاگُن (پلو بیترِ)۔ ۲۔ پھوتہٕ پھوتہٕ دیُن۔ سبٹھاہ مبقدارس منز کینٛہہ زورٕ پٕشراوُن۔ مِ، خودأے چھنٛس پھرِتھ ژھنمت۔

پھرِتھ نیُن: ۔۱۔ خٲلی کرِتھ نیُن، ژھوٚرُے نیُن (بانہٕ بیترِ)۔ ۲۔ خٲلی کرن، ژھوٚرُے تراوُن۔ سورُے ہیتھ ژلُن (بانہٕ بیترِ منز)۔

پھرُن آسُن: ۔تیوٚل آسُن۔ ٹکھ آسُن۔ وسہٕ آسُن۔

پھرُن پیوٚن: ۔پتٕی مس دیُن پیوٚن۔ یہٕ گُڈ ریومت آسہٕ تتھ پتھ افسوٗس کرُن۔

پھرُن تھوُن: ۔ارمان تھوُن۔ دگ للہٕ ناوان روزُن۔

پھرُن روزُن: ۔ارمان روزُن۔ ہأرِتھ دگ للہٕ ناوان روزُن۔

پھری پھری: ۔بیٚیہ تہٕ بیٚیہ۔ وارٕ۔ مِ، پھری پھری وٕنۍ زبس سورُے۔ ۲۔ پتہٕ بروٚنٹھ۔ لرِ لرِ۔ مِ، پھری پھری وُچھٕ بس زٕٹکھ ما آسبس۔

پھری پھری ژھنُن: ۔۱۔ تیوٚت دیُن یوٚت نہٕ بانہٕ آسہٕ۔ سبٹھاہ دیُن۔ بیٚیہ تہٕ بیٚیہ دیُن۔ بجا کرُن۔ پأوی پأوی وَنُن۔

پھِرٕ: ۔م۔ موٗل: پھرٕ ؎م،ہ/ا۔ پھسلنا ؎س: پچ چھلہٓ]۔ بُل۔ ڈلُن۔ حبس نہٕ روزُن۔ زون نہٕ روزُن (وقتہٕ وِزِ)۔ نشانہٕ ڈلُن۔ آیس پتھ نہٕ بہُن

پھِرٕنۍ: ۔بُل گرُھن۔ ڈلُن۔ وقتس پتھ نہٕ زون روزن یا یاد پیوٚن۔ نشانہٕ ڈلُن۔ آیہ نہٕ گرُھن۔

پھِرٕال: ۔فنٛد باز۔ کھوڈٕ پھیچل۔ سُہ اِنسان یُس دوکھہٕ آسہٕ دِوان تہٕ تتھ منز آسہٕ چالاکی ورتاوان۔

پھِس: ۔م۔ موٗل: پھِس ؎م، مغربی پہاڑی: پھوٗسی]

گُژر، خاص کُرتھ شُری سِنز۔

پھس پھس:۔ن۔موٗل: پھِس پھِس < آوازِ پیٹھ ۔م، ہ/اُ: پھُس پھس] پھسرارے۔

پھس پھس گوژر:۔سو یوسہٕ دَژَن دادِ پانہٕ پۍ ستۍ گژھ آسہِ کران۔

پھسرارے:۔م۔موٗل۔ پھسرارے < آوازِ پیٹھ۔ ہ/اُ: پھُس پھُس] پھِس پھِس۔

پھسکہٕ:۔موٗل: پھسک < م، ہ: بیموسڑا، پھوٗس] اِملہٕ مِش لفظن ستۍ بڑ وٚفہہ لوٚگ یوان۔ تہٕ ڈٕیتھ گوپوٗنتا۔ رژھا۔ یؤت اَمُن گوژھ تیوٗت نہٕ۔ ناکٲفی۔

پھسکالہٕ:۔لوکٹ تِلم۔ لوکُٹ ٹکرٕ۔

پھسکہٕ پلو:۔سُہ پلو یُس نہٕ برابر آسہِ، یُس تیوٗت لوکُٹ آسہِ زِہاوٕن لایق آسہِ نہٕ۔

پھِش:۔ن۔موٗل: پھِش < آوازِ پیٹھ شُری لفظ]۔ ہتھر، زَل۔ پیشاب۔ (یِہ پاٹھی شُری زبانۍ منٛز ونان)۔

پھشر:۔م۔موٗل: پھشر < م، مغربی پہاڑی۔ پھوٗسی + ک: اِ۔] پھس۔ گُژر۔

پھگل:۔ن۔موٗل: پھگل] اکھ ریشہِ دار گُل۔

پھنگر:۔م۔موٗل: پھنگر۔ دستار پیوٗنت۔ دستارڈیٹن۔

پھہہ:۔ن۔موٗل: پھہہ] پھیرِ۔ سوٗدِ ہِک حساب بوزنس منٛز فرق۔

پھہہ پیوٗن:۔کارِ بارس منٛز حساب کتاب کرنس پھیرِ سپدُن یا کانٛسہِ ستۍ برابری نہٕ تِنٛز۔

پھہہ تھوٗن:۔زانتھ مانتھ حساب کتابس منٛز فرق تھوٚنی۔ زانتھ مانتھ لیکن دینس منٛز پھیرِ روزِنی۔ نوٗقص روزُن

پھہہ روزُن:۔حسابس غلطی روزِنی۔ نوٗقص روزُن۔

پھہہ کڈُن:۔پھہہ دوٗر کرُن۔ پھیرِ ہٹاوُن۔ حسابس پھُٹھ کڈٕنی (کارِ بارس یا لین دینس منٛز)۔

پھہہ کرُن:۔حسابس منٛز پھیرِ کرُن، اورِ یور کرُن۔

پھہہ کاسُن:۔پھہہ کڈُن۔

پھی

پھیر:۔م۔موٗل: پھیر] پلوٗس کُنہِ کُنہِ جایہِ وٹنہٕ آمٕژ جتھ۔ یِیرس تہٕ وونہٕ نِس وٹنہٕ آمتۍ پھیٚتۍ ہوی۔

پھیری:۔م۔موٗل: پھیر < پڑاکرت: پھیر + اِ آما کِنٛنہٕ باپتھ مال ہتھ پھیرنچ کام، پھیری پھیری مال کنٛنچ کام۔ پٲکٲری کار۔

پھیرِ دڑاو:۔(ل۔مِ) پھیری کرنہِ دڑاو۔ تہٕ ڈٕیتھ گو تجربہٕ کار پھیرِ وول۔

پھیرِ گرٕژھن:۔پھیرِ نیرُن۔ پھیری کرٕنی۔ مال کِنٛنہٕ باپتھ پھیرُن۔

پھیرِ نیرُن:۔ہگھ دِتھ چیز بیترِ کِنٛنہٕ نیرُن۔ سودا کِنٛنہِ جایہِ جایہِ پھیرُن۔

پھیرِ وول:۔پھیری پھیری مال کِنَن وول۔

پھیری پھیری :۔<پڑاکرِت۔پھیر <س:پرَ+اِ]۔ا۔گرِ گرِ۔بیٚیہٕ تہٕ بیٚیہٕ۔مِ،پھیری پھیری چھُ تی وَنان۔

۲۔واریاہ پھیرِ تھ۔سبٹھاہ پکِتھ۔وَتہٕ مُنٛدِتھ۔مِ، پھیری پھیری چھُ سہ آمہٕ نیومُت۔

پھیرِتھ :۔ا۔بیٚیہٕ پھِرِ۔مِ،پیمژ لر آیہٕ پھیرِتھ لدنہٕ۔

۲۔اورِ۔واپس (وَنُن، کرُن)۔مِ، پھیرِتھ وۄنہٕ نس۔۳۔پُش ہیتھ۔اَ کھٕتے۔مِ، پھیرِتھ وۄتھس لاینہٕ۔

پھیرِتھ اَنُن :۔واپس اَنُن۔گرٛھتھ بیٚیہٕ اَنُن۔بیٚیہٕ توٚ تھُے واتناوُن بیٚیتہٕ پیٚٹھ گومُت آسہٕ۔

پھیرِتھ دَپُن ،وَنُن، وۄتھُن :۔جواب دیُن۔ واپس وَنُن،یورٕ وۄتھُن۔

پھیرِتھ گرٛھُن :۔ا۔ہیتھ واپس نیرُن۔واپس گرٛھُن۔بیٚیتہٕ آمُت آسہٕ توٚری گرٛھُن۔۲۔خلاف گرٛھُن۔دُشمن بَنُن۔لحاظ نہٕ روزُن۔اَچھن منز نہٕ آب روزُن۔

پھیرِتھ یُن :۔(ل۔م) گرٛھتھ واپس یُن۔واپس پھیرُن۔وآری دِ وور نہٕ کرنہٕ کِنی کورِ ہُنٛد واپس مالِنیٚن یُن۔

پھینہٕ :۔م۔مۆل: پھین <س: پھینہ۔(اَسَس آمُت) پۆس۔پھمب۔

پھینہٕ اَنٛز ،پھینہٕ کھارٕنی :۔اَسہٕ کِنی پۆس کھارُن۔ خوشکبتھ لارٕنی۔م۔اَسہٕ کِنی پۆس اَنُن۔

پھینہٕ کھسنہٕ :۔(ژٕکھِ یا بیمارِ کِنی) اَسَس پۆس کھسُن۔خوشکبتھ کھسٕنی۔ژٕلہٕ نس واتُن

پھینہٕ ہَنی :۔پۆس کھسُن۔(ورگہٕ)سیتھ ہَنی،خوشکبتھ کھسٕنی۔

پھیٚنٛتُن :۔ن۔مۆل: پھیٚنتن] تلِم۔پیٚوٚنت،لوکُٹ ٹُکرٕ۔

پھیٚنٛتی کرٕنی :۔پیٚنٛتی کرٕنی۔ٹُکرٕ کرٕنی۔تلِم مہٕ کرنہٕ۔

پھیٚنٛتی گرٛھنی :۔پیٚنٛتی گرٛھنی۔ٹُکرٕ گرٛھنی۔ترٕ گرٛھنہٕ۔ تلِم مہٕ گرٛھنہٕ۔

پھٔ

پھٔر :۔ن۔مۆل: پھٔر <آوازِ پیٚٹھ/<س: سپھُر۔ا۔یکدم وُپھ نٕچ آواز۔۲۔(کأنٛسہٕ ہُنٛد) پھوکھ۔اَپرٕزے شابَش۔

پھٔر پھٔر کرُن :۔ژٕنگُن، کُنہٕ نہٕ ورٕژُن۔

پھٔر پھٔر گرٛھُن :۔ا۔کاکَذ وَرقَن یا ہوکھٕن پنہٕ وٕتھرن ہِنٛد دَرٕنٛچ آواز گرٛھنی۔۲۔وُزٕوُزٕ گرٛھُن۔

پھٔر کرُن :۔خوشامد کٔرِتھ وۄڈٕ اَنُن۔شابَش کٔرِتھ تُلُن۔

پھٔر گرٛھُن :۔وۄڈٕ یُن۔

پھٔرِ ژٕر :۔م۔مۆل: پھٔرِ ژٕر <س: سپھُر+چٹکا] یُس یا یوسہٕ پھٔرَس کُن گرٛھِ۔یُس یا یوسہٕ بیٚیہٕ سٕنزٕ کتھ گرٛھِ۔اوٚپ۔

پھٔرِ گو ژٕر :۔پھٔرِ ژٕر۔

پھٔس :۔ن۔مۆل: پھٔس](ہزلہٕ کِنی) ہیتھے ہیوٚہ۔

(کینٛہہ) دِلس لگُن۔

پھس گرُھن:- یتھے ہیٚوٗہ گرُھن۔ دِلس لگُن۔

پھسکٔری:- مؤل۔ پھسکری <م،ہ: پھُسکا۔ پھُتہٕ پھُتہٕ گرُھن لایق۔ بیٚوٗن بیٚوٗن گرُھن لایق (کھبن بیترِ)۔

پھسکٔری کرُن:- کانٛہہ کھبن بیترٕ یُتھ رٕنن یُتھنہٕ سہ میلہِ تہٕ بیٚوٗن بیٚوٗن روزِ۔ بے خبری منٛز تتھہِ کٔنی تھوٗن، یتھ خراب گژھتھ تہٕ پلٹتھ بیٚوٗن بیٚوٗن گژھِ (کھبن بیتر)۔

پھسکٔری گرُھن:- (کانٛہہ کھبن) بیٚوٗن بیٚوٗن رٕنن، پھُتہٕ پھُتہٕ گومت آسُن۔ میلنے روزُن۔

پھہہ ا:- ن۔ مؤل: پھہہ <س: سپھُل۔ چاکھ۔ یڈ بیترِ مُژراونہٕ باپتھ کھَش۔

پھہُن، پھُہُن:- یڈ منٛزس چاکھ دیُن۔ پھہہ دیُن۔ شِکم چاکھ کرُن۔

پھہہ دیُن:- چاکھ دیُن۔ یڈ بیترِ مُژراونہٕ باپتھ کھَش دیُن۔ پھُہُن۔

پھہہ ۲:- ن۔ مؤل: پھہہ ۔ا۔ ترٕ تیلُن ۔۲۔ ترٕ۔ أندری ژکھ۔ پھوٚشنی۔

پھہُن:- ا۔ کھہک، کھشک یا درٕنگ ترٕ ووتھُن۔ ۲۔ أندری أندری پھوٚشنی۔ کانٛسہ ہُند تیلُن۔

پھُ

پھُپھچ:- م۔ مؤل: پھُپھچ ۔ا۔ لوکٹ کلہٕ ہیر ۔۲۔ لوکٹ ڈُلوم کھنہٕ چیز۔ م، ہنٛد وِنٛد ٕ پھُپھچ۔

پھُپھُل:- ن۔ مؤل: پھپھُل]۔ لوکُٹ موکُٹ ڈُلوم کھنہٕ چیز۔ مِ، وانگن پھُپھُل۔

پھُٹنگ:- ن۔ مؤل: پھُٹنگ]۔ ٹوپہٕ۔ تتھی دانہٕ یمن سٕتی ترٕ ووتھِ۔

پھُٹنگ ٹٕلنی:- ترٕ ٹلُن۔

پھُٹنگ ووٗتھنی:- ترٕ ووتھُن۔ تیلُن۔

پھُتہٕ پھُتہٕ:- پھیٚشنی۔ دوتہٕ دوتہٕ (ہزلہٕ) سٕتی سجاوٹھ۔ بناوسنگار۔

پھُتہٕ پھُتہٕ کرُن:- ا۔ پھیٚشنی کرٕنی ۔۲۔ (ہزلہٕ) پان پأرُن شیرُن۔

پھُٹ ا پھٹ، پھُٹھ ا:- م۔ مؤل: پھُٹ <س: پُٹہ۔ ا۔ گیٚنی۔ ڈوکھ۔ شکن ۔۲۔ ٹیہٕ سٕتی پلوٗک پھُٹر اُوتھ تھوٗومُت حِصہٕ ۔۳۔ شُکھ۔ پھہہ۔ غلطی۔ م، کتھہِ دژایہٕ نہٕ وارٕ پھُٹ۔ ۴۔ جِسمس کُھژ مژراٹھ یا ہسم ہش (ہٕنی بیترِ سٕتی)۔ مِ، رٕتہٕ پھُٹ ۔۵۔ پھبرن ٔزری پتھ کُن پھرٕنی۔

پھُٹِل:- یتھ پھُٹہٕ آسن ۔یتھ گیٚنہِ آسن۔ پھُٹہٕ دار۔

پھُٹہٕ دار:- گیٚنہٕل۔ یتھ گیٚنہِ آسن۔ یہ نہٕ سوٗترٕ آسہٕ۔ یتھ پھُٹہٕ آسن کھژمژ۔ یتھ ہسمہٕ ہشہِ وٹنہٕ آسن آمژ۔

پھُٹھ اژنی:- گیٚنی پیٚنی۔ کُنہِ چیزس وٹنہٕ سٕتی رٕکھ پیٚنی۔ مِ، یتھ ورقس گژھِ نہٕ پھُٹھ اژنی۔ (ورگہٕ پأٹھی)

نوٗقص گژھُن۔ گسَر گژھنۍ۔

پھُٹھ دِنۍ :۔گیٛنۍ ژھَٹنۍ، کُنہِ چیزس وَٹنہٕ یا ژَٹنہٕ باپتھ دوکھ تژاوِنۍ۔

پھُٹھ کڈٕنۍ :۔ا۔ گیٛنۍ کڈٕنۍ۔ ۲۔ نوٗقص دوٗر کرُن۔ ۳۔وہژھناوُن ۔شکھ دوٗر کرُن۔ م، کتھِ پھُٹھ کڈٕنۍ۔

پھُٹھ ہیٛنۍ :۔ا۔گیٛنۍ دِنۍ۔گیٛنۍ کرٕنۍ (وَٹنہٕ باپتھ)۔۲۔لاد ہیٛنۍ۔کانٛہہ حصہٕ پھِرِتھ (پھُٹرِ اَتھ) تھاوُن۔

پھُٹ ۲ :۔موٗل: پھُٹ < س: سپھُٹہٕ۔ پھُٹہٕ مُت۔ یہ نہٕ اوٗ رآسہِ۔ م، بَنٛدٕ پھُٹ بیترِ۔

پھُٹہٕ پھرٕ وٹ، پھُٹہٕ پھرٕاٹ :۔ ہَر ہانٛگل ۔ پھُٹہٕ مژ بانہٕ کھٔنٛجہِ۔ شرٕاکہٕ ژٕپچ ژھنبرٕ تہٕ پھوٚتۍ کھٔنٛجہِ بیترِ۔

پھُٹان پھرٕاٹان :۔پَتولاکن۔ اَخرس پیٛٹھ۔ زوٗرٕ زارٕ۔ سَخ دَرٕ دَرٕ کٔرِتھ۔

پھُٹہٕ :۔[ن۔موٗل۔پھُٹ] ووٗری وانٛک اَکھ حِصہٕ۔

پھُٹٕچ :۔م۔موٗل۔پھُٹٕچ < س: پوٹلی۔ا۔وٕلِتھ مُلِتھ لوٚکٕٹ گٹھٕر۔ م، پلوٚ پھُٹٕچ بیترِ۔ ۲۔ کاکدٕس وٕلِتھ تہٕ دیٛلہِ سٕتۍ گنٛڈِتھ بڈِتہٕ گول پوٗری۔ م، تمٲکۍ پھُٹٕچ۔ شرٕ بٕژ پھُٹٕچ۔

پھُٹہٕ رَتھ :۔ دَب یا بڑ کھٔلِتھ یا ژٕنڈ پیٛتھ جِسمس (دَبہٕ چِہ جایہِ) خوٗن بانٛدٕ گژھُن۔ رَتہٕ پھُٹ۔

پھُٹہٕ ووٹ :۔ن۔موٗل۔پھُٹہٕ واٹ < س: سپھُٹ + ک: ووٹ۔ نِکہٕ چُرٕن۔ ریزگاری۔

پھُٹہٕ وونۍ :۔ن۔موٗل۔پھُٹہٕ وانۍ < س: ؟پُٹہٕ + پانیہٕ]۔ سُہ آب یُس کھاہ ڈوٗرِ چھوٗ ڈرزوٗمژۍ نبرٕ نیرِ تہٕ بیٛیس ڈوٗرِس منٛز سمہِ۔

پھُٹل :۔ن۔موٗل۔پھُٹل < س: پوٹلہ۔بوٚڈٕ ٹل۔ ٹُجہِ کھوتہٕ بوٚڈپہن کانٛہہ پوٗتھ تہٕ ٹھوس چیز۔ م، نابدٕ پھُٹل۔

پھُٹلۍ کھسنۍ :۔ پانٛس ٹُجہِ تہٕ دَتہٕ نیرنہٕ۔ڈیٛکۍ ہوٚی پٲدٕ گژھنۍ۔ پھوکھسُن (اَچھن)۔

پھُٹُن :۔ن۔موٗل۔پھُٹ < پرٕاکرت: پھٹ < س: سپھٹ۔ا۔چھلہٕ گژھنہٕ، ٹکرٕ گژھنۍ، زُم بیترِ گژھِتھ اوٗ رنہٕ روزُن (بانہٕ بیترِ)۔ ۲۔ پننہِ جایہِ ڈلُن۔ بنٛدٕ منٛز نیرِتھ یُن۔ م، گوڈ پھُٹُن۔ ۳۔(وَرگہٕ پٲٹھۍ) اِنسانہٕ سُندٕ مزاز۔ کُنۍ برٛوٚنٛہہ نِشہِ وَسُن۔ نَرمُن۔ پھیرُن، بازیُن۔ تژوٗشرنہٕ روزُن۔ پرٛانہِ زوٗرونہٕ روزُن۔ ۴۔ وَسُن۔ ہٕمُن۔ کم گژھُن۔ م، پتھ پھُٹُن۔

پھُٹُن ہار :۔ یہِ کینٛژھا زیرٕ سٕتۍ پھُٹہٕ۔ تژوٗش۔ یہ سہل پٲٹھۍ پھُٹرِتھ ہیٛکۍ زِ۔ پھُٹہٕ وُن۔

پھُٹرٕ ن :۔ا۔دَبِرٕ۔ کوکاروٗنِشہِ باز (اُنُن)۔ ۲۔ اَرجاکس باش دیُن یا وَتہٕ اُنُن۔

پھُٹرٕ ن کرٕنۍ :۔ پھُٹراوُن ۔اَتھس تل اُنُن۔ ہیچھناوُن۔ زٕرُت کیاگو۔ سیٛزٕ راوُن۔

پھُٹرُن، پھُٹراوُن:-۱۔ چھلہٕ کرنہٕ۔ ٹُکر کرِنی۔ اورنہٕ تھوُن۔ قابلِ کارنہٕ تھوُن (بانہٕ بیترِ) ۲۔ پنہٕ جایہٕ ڈالُن (بنٛد بیترِ)۔ ۳۔ اَتھس تل اَنُن۔ ہیٚچھناوُن۔ نرماوُن۔ سوی کرُن۔ مَدٕ والُن۔ ۴۔ (نوٹس یا وَٹہ روپیہٕ بیترِ) پھُٹہٕ ووٹ اَنُن۔ ۵۔ قاَیدس یا حُکمس برخلاف پکُن۔ ۶۔ ہمہٕ راوُن۔ کُنٛج شِدتھ کم کرِنی۔ م، نابَد پھوٚل پھُٹراوس تڑلیش۔

پھُڈی:-م۔ مؤل: پھُڈی <س: پڑوشٹھ۔ م، لینٛڈہ: پھُہڈ۔ اَکہٕ قسمُچ پتُج۔

پھُرِش:-م۔ مؤل: پھُرش <س: سپھُر۔ پھوٕرِنی۔ سَخ سنٛگہٕ چار۔ ووٚکش۔

پھُرِش لگٕنی:-ووٚکش کرِنی۔ پھوٕرِنی لگٕنی۔ سَخ سنٛگہٕ چارِین۔

پھُرِ پھُرِ:-ن۔ مؤل: پھُرِ پھُرِ <س: سپھُر+سپھُر] وُزوُز۔ کُنہٕ چیزِ باپتھ تمبلُنُچ حالتھ۔

پھُرِ پھُرِ گژھن:-وُزوُز گژھن۔ تمبلُن۔ کُنٛج کل نیرِنی۔

پھُرتی:-م۔ مؤل: پھُرتی <س: سپھوٕرتہٕ۔ وُژھ۔ چُستی۔ چالاٗکی۔ وُدیوٚک۔

پھُرژَر:-ن۔ مؤل: پھُرژَر <وُچھو لفظ پھُرتی] پھُرتھ۔ پھُرتی۔ ژوٚتریر۔ چالاٗکی۔

پھُرکہٕ:-ٹر۔ کھر۔ راد۔ وُچھو، پھُرکہٕ وَننہٕ تہٕ۔

پھُرکہٕ وَننہٕ:-بُلی بجر تھکُن۔ کھر وَٕنی۔ رادوَٕنی۔ ٹرلاتِنی۔

پھُسَر:-م۔ مؤل۔ پھُسَر۔ تَتہٕ وانہٕ سٟتی ڈزمژتَن۔ تَتہٕ وانہٕ بیترِ سٟتی کھُرٕ مژ بَستہٕ۔ تڑرواتنہٕ کنٕ ژمہٕ ہُنٛد دوٚ دمُت حِصہٕ۔

پھُسرِ وَسنہٕ:-(رَہِر ہیوٚہ پوٗنی بیترِ پیٚنہٕ سٟتی) بُسر وَٕسنی۔ بَستہٕ کھسنہٕ۔ تَتہٕ کھل گژھنی۔ ژم دَزِنی۔

پھُک:-ن۔ مؤل: پھُک <پڑاکرت: پھُکیہ <س: پھُت+ک] اَسہٕ منٛزٕ پھوٗکرِتھ تڑ وومُت آب بیترِ۔ پھُکِتھ تڑ وومُت۔

پھُکی تڑاوِنی:-اَسہٕ اَندرٕ کینٛہہ بُری بُری دِیُن۔ (ورگہٕ) رادوَٕنی۔ اَپزٕ کتھ اورِ یور پھاٗلاونہٕ۔ پھُرکہٕ وَننہٕ۔

پھُکار:-ن۔ مؤل: پھُکار <پڑاکرت: پھُک کار <س: پھُت کار۔ ۱۔ اَسہِ منٛزٕ زورٕ سان نبر تڑ وومُت شاہ۔ ۲۔ ہکہٕ بکھ کران باہ نیرُن۔ ۳۔ پھوکھ کھسُن۔ نبر برٕتھ دِنہٕ آمژ اَندرِم گرمی۔ م، آمہٕ پھُکار۔ ۴۔ ژھوکھ کبر۔

پھُکارُن:-پھوٗ پھوٗ کرِتھ شاہ تڑاوُن۔ تماکیُک بیترِ دہ تڑاوُن۔

پھُکارانُن:-۱۔ گرٕ کناوُن۔ گرٕ کھاٗنی ۲۔ دَمہٕ اَنُن۔

پھُکارتڑ اوِنی:-مَد پھوٗنکُن۔ تکبُر ہاوُن۔ نشہٕ کھسُن۔ اٗچھن کھسُن۔

پھُکارتڑ اوُن :- پھیٚار کڈُن۔ گڑ کہِ وِنس چیزس پٮ۪ٹھ کٔنٛیگ پوٚس ٹٔلتھ نیٚن۔

پھُکاردیٚن :- ۱۔ پھوکھ کھسُن۔ ہُنبر کھسُن۔ أندرِیُم دود نبرژ ھٹُن۔ ۲۔ گڑ کناوُن۔ گڑ ٹیکہِ کڈُن۔

پھُکہِ دٲر :- ن۔ مؤل۔ پھُکہِ دٲر < وُچھو لفظ، بکہ] یہ چھِ وُترِس کُن بگہِ دٲرس وَنان۔ سُہ تھوٚد دٲر یٮ۪مہِ سٟتی آبَس بگہٕ لگہِ۔ آب تھزراوُنک دٲر۔

پھُکَٹ :- ن۔ مؤل: پھُکَٹ۔ < س: پھُٹ + ک + أٹ] بَستہِ۔ ڈیوٗنگ۔ ہَٹھ بیترِ۔

پھُکَٹ کھسُن :- ڈیوٗنگ وَٹنہٕ یُن (دٲرمہٕ سٟتی بَستہٕ کھسنی۔ ہَٹھ کھسُن۔

پھُکُن :- ن۔ مؤل۔ پھُک < پڑاکرت: پھُکیہ + ک: اُن ۔ ۱۔ پھوکھ دیُن ۔ ۲۔ پھوکھ پھوکھ دِتھ نار وُہلاوُن ۔ پھوکہٕ سٟتی نار تیز کرُن۔ ۳۔ پھوکہٕ سٟتی توٗہ بیترِ الگ کڈُن۔ گوٗج کھٮ۪تھ توٗہ یا کُنڈ بیترِ تڑ اوِنی۔

پھُکہِ نور :- سُہ نور یٮ۪مہِ سٟتی نار وُہلاوان چھِ، یٮ۪مہِ مُنزی پھوکھ دی دی تیوٗنگل زوٗ وراوان۔ چھِ

پھُکہِ وُن :- یہ کیٛژھا پھوکھ دِی دِی وُہلاٗ وِتھ آسہِ۔ وُہوُن۔

پھُکر :- گڑ کھ۔ گڑ ٹیکہِ سٟتی نیرِ وُن بہا۔

پھُل ۱: - م۔ مؤل۔ پھُل < ہ: پھُلی ۔ سوڈٕر (یوٚسہٕ شیٚری چایہ بیترِ تڑ اوان چھِ)۔

پھُلہِ چاے :- سوٚ چاے یتھ پھُل آسہِ ترأوِمژ، نوٗنہٕ چاے۔ شیٚری چاے۔

پھُل کھسنی :- وُٹھُن۔ مازلدُن۔

پھُل لدِنی :- مازلدُن۔ موٹُن (ورگہٕ) دیٛار وول بٔنُن۔ خٔرٕچ یتھ کرنی۔

پھُل ۲: - ن۔ مؤل۔ پھُل < ہ: پھُلی۔ پوٚہ۔ أچھ ہٕندِس لأس پٮ۪ٹھ یوٚسہٕ سفیدی یا سفید دانہٕ پأدٕ گژھان چھُ۔

پھُلی پیٚنٛز :- أچھ ہٕندِس لأس پٮ۪ٹھ سفید دانہٕ پأدٕ گژھنی۔ أچھ پوٚہ گژھُن۔ (ورگہٕ) أچھَن گاش کأمنٛز گژھُن۔ یہ چھُ وُہوپأٹھی کرتہِ وَننہٕ یوان۔

پھُلی لد :- یَس أچھَن یا أچھ پھُلی آسَن یَس نہٕ گاش آسہِ۔ (ورگہٕ پأٹھی) یَس گاش أستھ تہِ بوزنہٕ یِیہ نہٕ۔

پھُل ۳: - ن۔ مؤل۔ پھُل < س: پھُلّہ۔ پھُلے۔ سوٚنتھ۔

بُل گیٚے پانژھ وَق لوٗ گُھ بانبرے
پھُل چھُے پڑاران کرواتہِ تہٕ کیٛات
(ٲندٕریوٗش)

پھُلٹھ :- ن۔ مؤل: پھُلٹھ۔ ۱۔ أکہِ قسمُک ڈٕس یا ژھوٹہٕ یتھ اکہِ أنٛد دالس وٗلتھ ویوٗٹھ کٔلہٕ آسان چھُ۔ ۲۔ لاہہٕ۔ ٹوٗنگ بیترِ یِم لاینہٕ سٟتی کھسان چھِ۔

پھُلٹھ کھارٕنی :- لأے لأے لاہہٕ کھارنہِ۔ ٹوٗنگ کھارٕنی۔

پھُلَن :- ترٕ وننہٕ، ترٕ ومہٕ۔

پھُلو دِین :۔ییٚنۍ پھولناوٕنۍ۔

پھُلےٚ :۔م۔مؤل: پھُلے <س: پھُلہ + ک: اَے۔
ا۔پوٚش بَرجستہٕ پھوٚلتھ آسنۍ۔پھوٚلمتی پوٚش۔
سوٗنتہٕ کال۔۲۔شُتلبن بیترِ گرٕکھ۔۳۔سبٕٹھاہ
شُری باٚژ۔اولاد بیترِ آباد آسنۍ۔

پھُلے آسنۍ :۔پوٚش بَرجستہٕ پھوٚلتھ آسنۍ۔(ورگہٕ)
شُری کُٹھ آباد آسنۍ۔اَولادٕ رٕنگی بَرکتھ آسنۍ۔

پھُلے چھاوٕنۍ :۔پھُلیہٕ ہُندلُطف تُلُن۔پوٚش چھاوٕنۍ۔

پھُلے لگنۍ :۔پوٚش بَرجستہٕ پھوٚلتھ تنۍ۔پوشہٕ زاٚژ
پھولنہٕ۔سوٗنتہٕ کال یُن۔

پھُلے نیرٕنۍ :۔گُلبن بیترِ پوٚش نیرٕنۍ، پوٚش پھوٚلنۍ۔

پھُلیہٕ دار :۔گُلکاٗری کرٕتھ پلو۔یتھ پلوس بیترِ
پوٚش آسن بناوِتھ۔ٹوپہ کامہٕ دار پلو۔

پھُلیہٕ سال :۔تم سال یم سوٗنتہٕ کالہٕ کرنہٕ چھِ یوان۔
خاصکٕرتھ یم سال پوشہٕ باغن منز کرنہٕ یِن۔

پھُلیہٕ موٚت :۔(شاعری منز)پوشہٕ موٚت، ماشوق۔

پھُلہٕ :۔م۔مؤل۔پھُل <س: پُوٗلہ/س: پُلہ۔گاسچہٕ ژور
ژپہٕ، ژون ژپن ہُند اکھ میژ۔

پھُلکھ :۔م۔مؤل۔پھُلکہٕ <س: پھُلَّہ + کہ۔تٔنی تاوٕژوٗٹ۔

پھُل پتاس :۔اکھ کوشُر دان قسم۔

پھُلکاٗرۍ :۔م۔پھُلکاٗرۍ <س: پھُلہ + س: کاریہٕ = ف:
کار۔ا۔گُلکاٗری کرٕتھ پلو، ٹوپہ کڈٕتھ پلو بیترِ۔

پھُنۍ پھوکھ :۔[ن۔مؤل۔پھُنۍ پھوک <ع؟ فنی + س

: پھُتکہَ]۔شِنأے۔تباہی۔وأران جاتھ۔سو
جاے ییٚتہٕ نہٕ کانٛہہ روزان آسہِ۔

پھُنۍ پھوکھ گژھُن :۔شِنیا گژھُن۔تباہی گژھنۍ۔
وأرأنی گژھنۍ۔کہنۍ نہٕ روزُن۔ٲہنۍ نہٕ روزُن۔

پھُنگ، پھوٚنگ :۔[ن۔مؤل۔پھُنگی <س: پُوٗگہَ]
کلس پیٹھ گوٚنڈی چالہِ کٔنیٚگ جو پھرٕ یاوٕ سرِ
کھوٗسرِ مَس۔

پھُنٛگِل، پھوٚنٛگِل :۔سو یَس مستَس پھوٚنگی آسَن
کھٔتۍ متی یا آسبس مَس شیرتھ پرٕتھ آسہِ۔

پھُنگُر :۔ن۔مؤل۔پھُنکر۔ہَوارِنگ۔ژھٹہِ پیوٗشتا۔

پھُنگُن :۔ن۔مؤل۔پھُنگ <م۔ہ: پوٚنگا۔ا۔منٛزے
ژھوکُن۔اوٚڈے کٔرتھ ہکُن۔۲۔ہارُن۔
ہاٚرتھ بہُن۔مات کھینٛۍ۔(زارس بیترِ منٛز)۔
۳۔(آے کرنس منٛز)۔نِشانس پیٹھ نہٕ
بہُن۔آے نہٕ سیوٚد گژھُن۔اَندی گژھُن۔نِشانہٕ
پھِرٕژُن۔۴۔پھاٹُن۔پأنسہٕ ٹوٚنک نہٕ روزُن۔

پھُنگِتھ بہُن :۔ہاٚرتھ بہُن۔سوٗرے راوٕرُن۔

پھُنیٚٹ :۔ن۔مؤل۔پھُنٹ <س؟ پھَن۔ٹیٚنِل یا
سبس۔ٹوٚنگ۔

پھُھہ :۔ن۔مؤل۔پھُھہ۔سَدٕزاوگاٚو یا گبہ ہٕنٛدِس دودٕس
ژامنہٕ ہٕنٛدی پاٚٹھی بناوٕمٕژ موٚنڈ، کھٔدرِ موٚنڈ۔

پھُھہ کرٕنۍ :۔پھُھہ بناوِتھ تھوٕنۍ۔موٚنڈ تھوٕنۍ کرٕتھ۔
(ورگہٕ) اٚتھی رٕ چھِتھ تھوُن۔تُلِتھ تھوُن۔ہنا

ہَنا خرچہِ منزٕ بچاٗوِتھ تھوٗن۔

پھُہرا پھُہٕر :- م۔ مؤل۔ پھُہر < س: ؟ پزٕ وشٹھ۔ گرٕی کٕنی دیاٗرِ مۆنٛڈ آٔسنی۔ پزانٕہن ہنزٕ دولتھ یوسہٕ کانٛسہِ ترٕمژ آسہِ۔

پھُہر آٔسنی، پھُہٕر دٕ را آٔسنی :- وراثژ منزٕ ترٕمژ دولتھ مۆجوٗدا آٔسنی۔ (وَرگہٕ پاٹھی) ڈۆ کھ آسُن۔

پھُہر۲ پھُہٕر، پھوٚہر :- م۔ مؤل۔ پھُہر < س؟ پزٕشہ۔ ا۔ ژٕکہِ تلہِ رکس بتس، حلوٕس یا ہٕری سٕسس بیترٕ ژوٗ رتاولگنہٕ بنیمٕژ مۆنٛڈ ہش۔ ۲۔ چھوگس بوٗ ٹھمت کرٕ اٗری وَتٕن۔ ۳۔ کوٚر۔ ژرٕ ژوٗ ٹ۔ م ہمٕل پھُہر۔

پھُہر بہنی :- ا۔ کھینہٕ چیزٕس ژٕرکس تَل پھُہر ہنٛی۔ ۲۔ چھوگس کرٕ ور بہُن۔

پھُہر لگنی :- زیاٗدٕ تاوٕ ستی بانٛس لبہِ یا ڈٕنٛد رِنگھہٕ بتس بیترٕ پھُہر ہنٛی۔

پھوٚہرِ چھَل :- بوٚ ڈٕ پہٕن پھوٚہرِ ٹکرٕ۔

پھوٚہرِ ژوٗک :- باٗنٛک اٗندٕ ریم ژوٗک یتھ پھوٚہرِ ہُنٛد ژرٕ ژوٗ ٹ آسہِ لٕگتھ۔

پھوٚہرِ کوکہٕ :- پھوٚہرِ پھَلبن پیٹھ پلن وول۔

پھوٚہرِ کھاو :- پھوٚہرِ کھینہٕ وو(وَرگہٕ) ژھینٛٹ پھٕلی کھینہٕ وول۔ نہٕ لگہٕ ہار۔ بےٚ کار۔

پھوٚہرِ کھٕنٛڈ :- لو کٕٹ پھوٚہرِ چھَل۔ پھوٚہرِ ٹکرٕ۔

پھوٚہرِ وگو :- ا۔ بوٚ ڈٕ پھوٚہرِ وَتٕن۔ ۲۔ زیوٗٹھ کرٕ اٗری یامَل وَتٕن۔ ۳۔ گاسہٕ پیٚنٛج۔

پھُہر :- وُچھو "پھُہوٚر"۔

پھوٗ

پھوٗ :- [ن۔ مؤل۔ پھوٗ < س: پھوٗت/پھُت] پھوکھ دِنہٕ ستی یوسہٕ آواز نیران چھےٚ۔ کینٛہہ پھٕکِتھ ترٛاوُنٛچ آواز۔

پھوٗ کرِتھ :- اَکی پھوکہٕ۔ یگدم۔ بزٕ ترٕس منزٕ۔

پھوٗت، پھوٗد :- [ن۔ مؤل۔ پھوٗت] جاناوار سٕنزٕ لچہِ ہُنٛد پٹیم تیرٕ گُچھہٕ۔

پھوٗٹ :- ن۔ مؤل۔ پھوٗٹ < ہ: پھوٗٹ < پراکرِت: پھٹہٕ < س: سپھُٹ۔ پھاس۔ بِگاڑ۔ جگرٕ۔ مژُکری۔

پھوٗٹ پیوٚن :- پاٗنٛتیارٕس منزٕ مژُکری پاٗدٕ گژھنی۔ پھاس پیوٚن۔ اَن بَن گژھنی۔ مِلژارنہٕ روزُن۔ بِگاڑ گژھُن۔ عداوتھ پاٗدٕ گژھُن۔ فساد گژھُن۔

پھوٗٹ ژھٕنُن :- دون دَربن مژُکری پاٗدٕ کرٕنی۔ اَن بَن کرِتھ دِنی۔ فساد کرِتھ دیُن۔ مِلژار پھٕٹراوُن۔ دُشمنٕت پاٗدٕ کرُن۔

پھوٗدٕر :- م۔ مؤل۔ پھوٗدٕر۔ دستار۔ پگر۔

پھوٗدٕر روٚسنی :- بےٚ یزتی سپدٕنی۔ دِوتھ والنہٕ تٕنی۔

پھوٗدٕر والنہٕ تٕنی :- دستار والُن۔ دِوتھ والٕنی۔ بےٚ یزتی کرٕنی۔

پھوٗ دٕ :- ا۔ (جانوَر سٕنٛد) کلُک تیرٕ پھوٗنگ۔ ۲۔ شنگر۔ ٹاو۔

پھودِتُلُن :- ریٖژھِ تُلُن۔ شَنگرٕ گرِ کرِ وَدنس کھارُن۔ ٹاوس تُلُن۔

پھوٗرِنی :- م۔ موٗل۔ پھوٗرِنی > س: سپھُرنہَ۔ ۱۔ تھرٕ تھرٕ۔ نٹھ نٹھ۔ ۲۔ ووٗکش۔ پھٕرش۔ ووکہِ ووکھ۔

پھوٗسی :- م۔ موٗل۔ پھوس۔ پھیٖتی دار تہٕ پٹیوٗ اَستر دِتھ اکہِ قسمٕچ داپلوٹوٗپۍ۔ رِوایتھ چھےٚ زیٖٹھ ٹوٗپۍ اَسی پتھ کالہِ یِتھ دِوان تہٕ یُس یہ ٹوٗپۍ لبہِ ہے سُہ اوس یِتھ وَش کران۔ وُچھو ''پھوس'' تہٕ۔

پھوٗسی بنٛد گژھٕنی :- ل۔ م۔ یِتھ سِنز ٹوٗپۍ اَتھہِ لگنی تہٕ تَل تھَونہٕ یِنی، رِوایتہٕ موٗجوٗب گژھہٕ ژکجہٕ تَل تھو نہٕ یِنی۔ (وَرگہٕ پاٹھی) تَل لگُن۔ بیٚیس پیٹھ پیوٗن (غُرٔبی، کنٛی یا بیہٕ کُنہِ مجبوری سببہٕ)۔

پھوٗکی :- موٗل۔ پھوٗکہ > پراکرِت: پھُکہٗ > س: پھوٗتکہَ۔ پھوکہِ سیٖتی وُڈِتھ گژھُن۔ مِ، خاکی پھوٗکی گردِ اَسمانی۔

پھوٗل :- ن۔ موٗل۔ پھوٗل > س: پھُلّہ۔ ۱۔ پھوٗل گوٗپی لفظُک ژھوٗٹ۔ ۲۔ تمہ پوش ییم پلوس پیٹھ چھِ کڈنہٕ یِوان۔ ۳۔ مستس وَرِتھ کانٛہہ نقش کوٚڈمُت۔

پھوٗل گوٗپی :- ن۔ موٗل۔ پھوٗل گوٗپی > ہ/اُ: پھوٗل گوبھی۔ اکہِ سبزی ہُنٛد ناو۔

پھوٗنٹ :- بنٛجر۔

پھوٗنکُن :- موٗل۔ پھوٗنک > پراکرِت: پھُکہٗ اِ > س: پھوٗت + کرٕ + نیٖم۔ ۱۔ مُشک ہیوٚن۔ (وَرگہٕ پاٹھی) شیٖکُن۔ ژرژُن۔ ۲۔ پھوٗس پھاں کرُن۔ ژھوکھ ہاوُن۔ مِ، مَد پھوٗنکُن۔ ۳۔ داند سُند اکہِ قسمُک کھمُن۔

پھوٗنکھ (ہیٚنٛز) :- م۔ موٗل۔ پھوٗنک > پراکرِت: پھُکہٗ اِ > س: پھوٗتکہَ۔ مُشک ہیوٚن۔

پھوٗنکہِ پکُن :- بےٚ شوٗنکی پاٹھی، لوٗت پاٹھی کُنہِ چیزس بیٖترٕ نکھ گژھُن۔

پھوٚ

پھوٚپھ :- ن۔ موٗل۔ پچھہ > آوازِ پیٹھ > س: پھُپھوٗ۔ یَس پھَپھر آسہِ۔ یَس نہٕ کتھ صاف گژھہِ۔ یَس نہٕ وٕلی وٕلی کتھ پھورِ۔

پھَپھر :- گلان گلان کتھ کرنٕچ حالتھ۔ کتھ نہٕ صاف گژھٕنی۔

پھوٚت :- ن۔ موٗل۔ پھوت > س: پُٹہَ۔ وِچھُن تہٕ زٕچھُن کانٛہن ہنٛز لوٗکٹ پہَن پَچ۔

پھوٚتِس تَل واو آسٕنی :- جلدٕ یے رٕتی دوہ پھیرنٕچ وومید آسٕنی۔

پھوٚتی باگے :- پھوٚتی بأگرُن۔ پھوٚتی میٖژٕ بأگرُن۔ پھوتہٕ سیٖتی بأگرُن (دانہِ بیٖترٕ)۔

پھوٚتی پلو :- تمہ زٕچہِ پلو بیٖترٕ ییمن پھوٚتی ٹوٗکرِ بیٖترٕ ہوان چھِ۔

پھۆتی پھیر :-۱۔ سبٹھا فرق ۔ گٹل فائد ۔

پھۆتی سأر :- پھوتبن کبتھ سارُن ۔ پھوتو پھوتو کینْہہ اکہِ جایہِ پیٹھہِ بیٚیس جایہ سارُن ۔

پھۆتی کأنی :-۱۔ تمہِ مؤریمن پھۆت بناوان چھےِ ۔ ۲۔ پھوتیچ تُج ۔ پھۆتِس کڈٕ مژ تُج ۔

پھۆتی میژ :- تیوٗت یوٗت پھٔٹِس واتہِ ۔

پھۆتی مین :- تولنہِ بدل پھوتہِ ستی مینٛز مینٛز دیٚن یا کنُن بیترِ ۔

پھۆت برُن :- (بٹہِ رٕسم) سوتٕس تہِ نو رِہس کیٚت صُجن بُتھ وُچھنہِ باپتھ پھۆتِس منز کالہِ تومُل، زامُت دود، میلہِ دوات، قلم تہِ پوش یا جنتری بیترِ وٕری پھرٕ وٕژ نیرنہٕ خاطرِ تھوٗنی ۔ یتھہِ پأٹھی پھۆتِس منز چیز بیترِ شیرنس چھےِ ونان پھۆت برُن ۔

پھوتہِ پھوتہِ ژٕھنُن :- (ل۔م) پھوتو ستی دیُن ۔ (ورگہِ) پھرِتھ ژٕھنُن ۔ یَس نہٕ کہنی آسہِ سُہ وُچھان وُچھان دیارو بیترِ رٕنگی بوٗڈ موٚہنیوٗ بناوُن ۔

پھۆٹ ا کرُن :- ن ۔ مؤل ۔ پھٹ < س: سپھُٹہَ ۔ گرٕ کنأوی گرٕ کنأوی ژٕ مرووٗمُت پوٗنی ۔ خاصکرِ تھ سُہ گرٕ کنووُمُت پوٗنی یُس لوسہِ گوڈٕ نکبن دوہَن دِنہٕ چھُ یوان ۔ لوسہِ ہنٛز خدمتھ (کرٕنی) ۔

پھۆٹی پھٔٹی بتہِ :- لوسہِ ہنٛدِ باپتھ پھوتہِ ستی روٗنمُت بتہِ ۔

پھۆٹی پھٔٹی پا کھ :- سبٹھا پاکہٕ اُنن ۔ واریاہو گرٕ کو کڈُن ۔

پھۆٹی پھٔٹی ترٕلیش :- واریاہو گرٕ کو کڈٕ مژ ترٕلیش ۔ چۆن کیٚت سبٹھا پاکومُت پوٗنی ۔

پھۆٹی پھٔٹی ووٗنی :- سِیٚ گرٕ کنووُمُت پوٗنی ۔ لوسہِ لایق پوٗنی ۔

پھۆٹ ۲ :- ن ۔ مؤل ۔ پھٹ < س: سپھُٹہَ ۔ ۱۔ منٛز پھۆٹمُت ۔ یَتھ منٛزرٕ مہِ آسن گامژ ۔ ۲۔ تل گومُت ۔ بوڈیومُت ۔ مِ،سرٕ ان کران پھۆٹ سُہ کولہِ ۔ ۳۔ (سُہ یَس) پیٹھی منٛٹ (آسہِ گومُت) ۔ ۴۔ دودَس گرٕ یکہِ منٛز پھُچہِ گژھنہِ ۔

پھۆٹ ۳ :- لرِ شیرِ طرفہِ پٔتس تل ژٕیٚنبن منٛز باگ لوٕکٕٹ لوٕکٕٹ کٕھتی ۔ وُچھِو "پھٔٹ" تہِ ۔

پھوچہِ تار :- تمہِ کریمہِ پھوچن پانہٕ وأنی ملناوان چھےٚ ۔

پھۆر :- ن ۔ مؤل ۔ پھٔر < س: سپھر ۔ یڈٕ ہُنٛد سُہ حِصہٕ یُس شاہ کھسہٕ وَسہٕ ستی ووتھان یہان چھُ ۔ بوکہٕ ترٕ ۔ یڈٕ ۔

پھٔری بُزٕ ے :- یڈٕ ہُنٛد دزُن یا ژھوکھ لگُن (کانگرِ ہنٛدِ جوشہِ یا کانْہہ توت چیز پینہٕ ستی) ۔

پھٔری پھکھ :- میاد پیٹھ کھٔرٕ مژ بد بوٕ ے ۔ یڈٕ ہُنٛد پھکھ ۔ (ورگہِ) شُری کٕٹ ہٕندی رٕنگی بدنأمی یا کانْہہ کھر بیترِ ۔

پھٲری دَگ:-۱۔بوچھ ہُند دود۔بوچھِ ہِندی پیچھ۔
۲۔پوترِ دَگ۔
پھٲری دود:-(ل۔م)یِڑہُند دود۔(وَرگہٕ)پوٚتر بوچھ۔
پھٲری کانگر گرٕھنی:-پھٕش ییٚن۔سُہلاب ییٚن۔
خاصکٔرتھ سو دَگ یتہٕ وِیہہ یُس مأکس ماجہِ کورِ
ہِندِ مونڈ گرٕھنہٕ یتہٕ پھیرتھ مالیُن چھپنہٕ ییٚس
پیٹھ ژالُن پیوان چھُ۔
پھٲری واو:-بوچھِ گٹہٕ۔بوچھِ دَگ۔خاصکٔرتھ بتہٕ
بیترِ اَستھ نہ میلنہٕ کِنی۔
پھوٚش:-پھِری لَد۔یُس پھیُر آسہِ۔یُس مُتی گلن آسہِ۔
پھوٚل ۱:-ن۔موٚل۔پھَل<س:پھَلہ۔۱۔(اَکھ)
دانہٕ۔م بتہٕ پھوٚل،دأن پھوٚل،دَچھِ پھوٚل،
کنہِ پھوٚل۔۲۔کینژن دانن ہنٛز موٚٹھ کھنڈ۔
م،پھَل پھوٚل۔۳۔لوکٹ یتہٕ ڈُلام اُڈِج
(ہرٕچ یا گوڈِچ)م:پھوٚل ڈُلن۔۴۔پنہٕ داوَن،
پأڑی داوَن یا کلابأتی داوَن وُٹھی وُٹھی یا وُڈٕ وُڈٕ
بنوومُت ٹوٗپ۔م،اَٹہِ پھوٚل۔۵۔پانہٕ وأنی
ژوٚرِ کتھ یا سازباز۔تِمو چھُ اکھ اَکس ستی
پھوٚل ووتمُت۔۶۔کُنٛج کُنٛج یا تِکھ۔م،نوٚنہٕ
پھوٚل،ماز پھوٚل۔۷۔خوشوٗن کانہہ چیز۔م،
دنٛدِ پھوٚل،کھورِ پھوٚل۔۸۔زَنانہٕ پأڑہس
پھمبرنس،پوٗژ بیترِ بجراوَن جایہِ کپر ترٕ۔
پھلہِ پھلہِ باووٗٹ:-رَژِ رَژِ بیوٗن بیوٗن گومُت
باووٗٹ یتھ نہٕ کانہہ دانہٕ پننہٕ جایہِ سیوٚد آسہِ۔
(وَرگہٕ)پرٕتھ رنگہٕ خراب گوٚمُت یا رانڈٕ شُر۔
پھٕلی بُنگر،پھٕلی بوٗنگر:-رنگدار دانہٕ جُرِتھ اکہٕ قسمُک
کاژِ کوٗر یا شیشوٗ کوٗر۔نرِتژ اوٚنگ اکھ زیور۔
پھٕلی پھلہٕ:-پوٗرِ پأٹھی۔سألم پأٹھی۔
پھٕلی چھلہٕ:-اَتھہ ستی کشرِ پیٹھ مکایہِ پھٕلی موٗرِتھ ٹُلنی۔
پھٕلی چھومبہٕ:-لورِ ژنٛجو ستی کشرِ پیٹھ یتہٕ ہمو بیترِ
منٛزٕ پھٕلی الگ کرٕنی۔
پھٕلی سأر:-ژوٚرِ ژوٚرِ کانہہ پھَل موٚٹھ بیترِ ییٚس
جایہِ لاکہٕ لاکہٕ وانتاوٕنی۔
پھٕلی سأرِنی:-کأنسہِ ہُند ووٗنِد تچھُن۔کأنسہِ ہِندِس
ووٗندَس سارُن یا تَس سرہینٛز۔
پھٕلی سرٕشن:-گلہٕ دار سرٕشن۔
پھٕلی فقیر:-یُس بیچھِ پھلبن پیٹھ دوٗہ دوٗہ آسہِ
کڈان۔
پھٕلی کوٗکر:-سو زنانہٕ یوسہٕ پھلبن تام راچھ کرِ۔
(وَرگہٕ)کوٚنٛجوٗس زنانہٕ۔کَنڈٕ زنانہٕ۔گُذرِ اَستھ
یتہٕ یوس زنانہٕ موموٗلی پھٕلی تام رٕچھِتھ تھوِ۔
پھٕلی مَکأے:-دانہٕ دانہٕ اَلگ کرِتھ مکأے۔
پھٕلی واد:-پھلہٕ پھلہٕ۔رَژھِ رژھِ۔پیوٗنتا پیوٗنتا
(کھلہٕ ڈُلہٕ پأٹھی نہٕ)۔
پھوٚل برُن:-(کأنسہِ خلاف بیٚیس کأنسہِ)
اَپزٕے کتھ وننہٕ۔وَناوٕنی کرٕنی۔کن برٕنی۔

پھۆل پھٔیۆت:-(ل۔م) پاٹیک یا کلابوتک
پھۆل تہٕ پھٔیۆت۔(وَرگہٕ) مولُل ویڑ پوژ۔
داش نٔداش۔

پھۆل ڈُلُن:-ہَرٕچ یا گوڈٕچ گول تہٕ لوٕکٹ
اُڈٕج پننہٕ جایہٕ اوٕر یورڈٕلنۍ۔

پھۆل لاگُن:-پاٗژھس، پھرٕنس، پوٗژبیترٕ پچھِرٕن
جایہِ کیپر ترواٹنۍ۔

پھۆل واٹُن:-۱۔موکھتہٕ دانہٕ کرٕینکہٕ دانہٕ جرٕن۔
۲۔ہَرٕ ٹیک یا گوڈُک ڈۆلمُت پھۆل پننہِ جایہِ
اَنُن۔۳۔پننہِ فأیِد باپتھ کاٗنسہِ بُڈس موٗہنوٕس
نِش پان ژانُن۔۴۔کاٗنسہِ ستۍ ژوٗرٕژوٗرِ سازباز
کرُن۔

پھۆل ۲ :-ن۔موٗل۔پھول <س:پھلہَ۔پوش
دژاس۔(وَرگہٕ) پوشکی پاٗٹھۍ آومُژرنہٕ یا خوش
گو۔یہٕ لفظ چھُ مِلہِ مِش لفظن پتہٕ تہٕ لگان۔م۔اِ
اِڑ پھۆل۔نیہہ پھۆل بیترٕ۔

پھۆنگ:-ن۔موٗل۔پھنٛگ <پراکرت:پھُکا< س:
پھلگہُ۔م،پنجاأبی:پھوکا،ہ:پھوکٹ۔۱۔دستارس
پیٹھ گوٚنڈ۔۲۔مَس نچُریُس شیرِ تھ آسہٕ۔

پھۆہ:-ن۔موٗل۔پھاہ <س:پاشہَ۔پھاسہِ کوٗٹ، یہٕ
لفظ چھُنہٕ ووُنۍ وَرتنس اندر، امہِ بدل چھُ
"پھُہہٕ" ونہٕ یوان۔

پھۆہہ دیُن:-کاٗٹھس کھارُن۔دارس لدُن۔

پھُہہِ کوٗٹ:-پھاسہِ کوٗٹ، کوٗٹھ۔

پھُہہِ لگُن:-کاٗٹھس دِنہٕ یُن، کاٗٹھس کھارنہٕ یُن۔

پھۆہَر:-چرٕبہٕ وَرأے۔لشہِ دار۔

پھۆہَر ماز:-لشہِ دار ماز یتھ نہٕ زیادٕ چرٕب آسہٕ۔

پھۆہر:-ن۔موٗل۔پھوٚہَر <س:؟ پرشہ۔ٹونگری
چالہِ اکہِ قسمُک ہٕتھی یا ریمہٕ ستۍ گہہ، لبد بیترٕ
ٹلان چھِ۔امیُک پھَل چھُ ٹونگرِ کھوتہٕ پٹہٕ
کھۆل آسان۔

پھو

پھوتہٕ:-کٹہٕ موکھتہٕ۔

پھورُن:-ن۔موٗل۔پھور <س:سپھُرنہَ۔۱۔وَٹُن۔
کھسُن۔زیوٚ منٛزٕ نیرُن۔م،موغُل "ڈٕیشتھ
فأرسی پھورُن۔۲۔گتھ زیوٚ نیرِ تھ ژٕلنۍ۔ژرنیرِ تھ
ژلُن۔مِ،زیو پھورٕنی۔۳۔ووکہٕ ووکھ کرُن۔ٹٹہٕ
والہِرے۔م،اُچھ پھورٕنی۔۴۔ووٗ کِش آسنۍ۔
۵۔کینہہ ونہٕ باپتھ بےٚ تاب آسُن۔خاصکرِ تھ یہٕ
نہٕ وَنُن پزِ۔م،بکی بکی پھورٕنی۔

پھوگ:-[ن۔موٗل۔پھاگ <س:پھلگہُ۔م،ہ:پھاگ]
سوٗتھ مناوتُک بوٗ ڈ دوہ، یہٕ چھُ گامَس لنٛدرونٛدس
روٗخصتھ کرنہٕ باپتھ گاسہٕ نارز اُلتھ مناونہٕ یوان۔

پھو

پھوتر:-م۔موٗل۔پھوتر <س:پُٹہَ+ک:إر۔لوٗکٹ

پھوٚت۔ ''پھوٚت'' لفظُک ژھوٚٹ۔

پھوٹہٕ رَس:۔ تیُتھ رُن یتھ سیٚٹھی گرٛھن۔

پھوٹہٕ وانگُن:۔ن۔موٗل۔ پھوٹہٕ وانگن > س: سپھٹہ + وَنگنہ۔ وانگن پھُٹھل۔ (وَرگہ) سُہ شُر یُس کھوڈٕ پھیچہِ ووٚتھن۔ تبلنگ شُر، ٹاٹھنیارٕ سببہٕ تتھس شُرِس وَنان۔

پھوس:۔م۔موٗل۔ پھوس۔ وُچھو ''پھوٚسی'' تہٕ۔ چُری ٹوٗپۍ۔ تِچھ سنٛز ٹوٗپۍ۔ ہَزلہٕ پاٹھی چھِ ٹوپہ زَچہِ تہٕ وَنان۔

پھوشُنۍ:۔م۔موٗل۔ پھوشن > س: ?پرٛروشہٕ/پرٛ+روشنہٕ۔ کائنسہٕ پیٹھ أندری ژٕکھ گھسنۍ۔ پھٕہنۍ۔

پھوشراونۍ:۔ کائنسہٕ ژٕکھ کھارٕنۍ۔ تیُتھ کینٛہہ کرُن یاوُنن بیترٕ ییمہٕ سٟتۍ بیٚیس ژٕکھ کھسہٕ۔

پھوکل:۔س۔موٗل۔ پھوکل > پرٛاکرت: پھُکہ > س: پھُکہٕ +ک: اَل > س: پالہٕ = ہ/اُ: والا] پھس دِنہٕ وول۔ یُس بیٚیس پھِر کرِ۔

پھوکہٕ:۔ [موٗل۔ پھوک > پرٛاکرت: پھُکہ > س: پھُکہٕ۔م،ہ/اُ: پھوکا] پھیھسنہٕ۔ کھوکھر۔ ژھوٚر۔ یہٕ کینٛژھا نیٚبرِی بوٚرُت باسہِ مگر أندرٕ آسہِ ژھوٚرٕ۔ یُس نہٕ ٹوکہٕ آسہِ۔ یُس اَماس آسہِ۔

پھوکہٕ بَستہٕ:۔ا۔ دَمن بَستہٕ۔ دَمن ہال۔ ۲۔ پھیھسہٕ زنانہٕ۔

پھوکہٕ بُستوٗر، پھوکہٕ بوٚستوٗر:۔ا۔ ہَوا برتھ بَستہٕ۔ ۲۔ سُہ یُس یتھ کنۍ ویوٚٹھ پوٚٹھ آسہِ مگر گُنہٕ کامہِ

کارُک آسہِ نہٕ۔

پھوکہٕ دَم:۔ا۔ پوٗرٕ پاٹھی بَند بانٛس منٛز کینٛہہ رَنُن یا گرٛ کناوُن۔ دَمہٕ اَنُن۔ چھاوٕ اَنُن۔ یا دَم دِیُن۔ ۲۔ یہ چھُ بناوٹی لفظ۔ موقدَمس کھوتہٕ بوٚڈ افسر۔ م، موقدَمس نۍ پھوکہٕ دَم آسہِ ہے گامس تَلہِ ہے شامس تام۔

پھوکہٕ وژاو:۔ا۔ نارٕ کَڈِتھ صاف کوٚرمُت سون بیترٕ۔

پھوکہٕ ڈوٗن:۔ا۔ ژھوٚر ڈوٗن۔ ۲۔ بُر۔ پھُکٹ۔ ۳۔ پھوکہٕ پال۔

پھوکہٕ میٚژ:۔ اکہٕ قسمُچ ہُری میٚژ یا سفیدی یوس ہوٚکھِتھ موموٗلی چھیہہ سٟتۍ ووتھان چھےٚ۔

پھوکہٕ نیرُن:۔ نارٕ تَلہٕ صاف نیرُن۔

پھوکھ:۔ن۔موٗل: پھوک > پرٛاکرت: پھُکہ > س: پھُکہٕ۔ا۔ شاہ ہیتھ یُس ہوا اُس رَژھاوِتھ زورٕ سان تراونہٕ چھُ یوان۔ ۲۔ وَرٕم۔ ہُنبر۔ لانٛژُر۔ م، اُچھن پھوکھ گھسُن۔ ۳۔ پتھ۔ کائنسہٕ ہُنٛد اِشارٕ یا زیرٕ۔ م، تَس چھُ ہیٚہر سُنٛد پھوکھ۔

پھوکہٕ دَمالۍ:۔ نار وٚہلاونہٕ باپتھ پھوکس پیٹھ پھوکھ دِیُن۔

پھوکہٕ نور:۔ سونۍ ییمہٕ منٛزی نار وٚہلاونہٕ باپتھ پھوکھ چھُ یوان دِنہٕ۔

پھوکھ آسُن:۔ا۔ کائنسہٕ ہُنٛد پتھ آسُن۔ کائنسہٕ اِشارٕ یا زیرٕ آسنۍ۔ کائنٛہہ تُلَن وول آسُن۔

٢۔ ہُنیومُت آسُن۔

پھوکھ برُن:- ہَوا برُن (ورگہٕ پاٹھی) ٹُلُن۔
شاباش شاباش کرِتھ اُکساوُن۔

پھوکھ دِیُن:-١۔ پھوکہِ ستۍ نار وُہلاوُن۔
٢۔ پھوکہِ ستۍ گرٕد بیترِ ہٹاوُنۍ۔ ٣۔ ٹُلُن۔ زیر دِنۍ۔
ژُوناوُن۔ پھوکھ۔ برُن۔ ٤۔ پھوکہِ ستۍ
ژھٕٹہِ کرُن۔ ریہہ پٹۍ کرُنۍ۔

پھوکھ کرُن:- ہُنُن۔ وَرِم کھسُن۔

پھوکھ کھسُن:- وَرِم کھسُن۔ ہُنبر کھسُن۔

پھولہٕ ناوُن:-١۔ بتہٕ بیترِ لیچہ منز کڈِتھ پھلہٕ پھلہٕ
کرُن۔ شیہلاوُن۔ ٢۔ عاش کرِناوُن۔

پھولہٕ وُن:-١۔ شۆبہٕ وُن گاہ ترٛاوُن۔ بختہٕ بۆڈ۔
٢۔ بتہٕ پھولناوُن۔ بتہٕ شیہلاوُن۔

پھولُن:- ن۔ مۆل: پھول <س: پھلنہٕ۔ ١۔ ٹۆرِ
وَاہراوٕنہٕ یِن، پوش نیرُن۔ مِ، پوش پھولُن۔
٢۔ سخ خوش گژھن۔ ٣۔ بجر پرٛاوُن۔ مَزٕس
منز آسُن۔ زندگی منز کھسُن۔ خوشحال بنُن۔ پاپرِ
جاسپدُن۔ ٤۔ شۆبہٕ دُن آسُن۔ مِ، ڈبکہٕ چھُس
پھولان۔ ٥۔ جیلُن۔ مِ، باغ چھُ پھولان۔

پھے

پھیٚشِل، پھیٚشل:- سۆل: پھیٚشل <س: سپرش] منحوس،
بدشۆگُن۔ یُس نہٕ پھرٕ وُژ آسہِ۔

پھیٚشِل بُتھ:- سُہ یُسُند بُتھ صُبحاے وُچھتھ دوہ
پٕنڈی نیرِ۔

پھیٚشِل زَنگ:- کانٛسہٕ تِتھی سُند نیرنہٕ وِزِ اورِ یِن
یَسُندی کٕنہ نوقصان واتہِ۔ پھیٚشلہٕ سُند بُتھ
پیوٚن۔ پھیٚشِل سمکھُن۔

پھیٚشِل کٔٹھ:-١۔ سُہ نچُو یُس نہٕ پھرٕ وژِ پیہٕ۔ بد
شۆگُن۔ نچُو۔ مِ، یِہٕ پھیٚشِل کٔٹھ زاس تہٕ
رُو دِنہٕ وار وَتہِ۔ ٢۔ یُسُند یُن گژھن یا آسُن
پھیٚشِل نیرِ۔ منحوس۔

پھیٚشِل کانٛدُر:- (ل۔م) یُس بدشۆگُنی تھرِ۔
تہٕ دٔپتھ گوکو ووک۔ یُس رٕتس موقس پٹھ تہٕ
پھیٚشِل کتھے آسہِ کران۔ ییمہٕ وِزِ جان تہٕ رٕژٕ
کتھ پھرنہٕ پرٛہن تمہِ ساتہٕ پھیٚشِل تہٕ ناکارٕ کتھ
کرن وول۔

پھے

پھیرٕ:- ن۔ مۆل: پھیر <پرٛاکرت: پھیر۔ ١۔ لٔٹھ۔
چکر۔ گردِش۔ أندی أندی پھیرُن۔ ٢۔ بُل۔
پھٕہہ۔ دوکھ۔ ٣۔ فرق۔ مِ، حسابس چھُ پھیرٕ۔

پھیرٕ پیوٚن:- پھٕہہ پیوٚن۔ حساب نہٕ برابر ہیُن۔
حسابس فرق ہیُنۍ۔

پھیرٕ ترٛاوُن:- ووٚرٕ وانس منز موٚکھاورِ یور پھرناوُن۔

پھیرٕ دار:-١۔ یتھ منز پھیرٕ آسہِ۔ یتھ منز پھٕہہ

آسہِ ۔ یتھ فرق آسہِ ۔۲۔ پیچ دار ۔ وَر دار۔

۳۔(کٲم کار) یتھ سٕبٹھاہ فٲیِد آسہِ۔

پھیرِ دِیُن:- کُنہِ جایہِ گرٕھتھ تورِ واپس یُن ۔لٕٹھ کرٕنۍ۔

پھیرِ کرُن:- لٕٹھ کرٕنۍ ۔کُن گرٕھتھ تورِ یُن ۔م ِ، توٚت کرِ زِ بیا کھ پھیر ۔۲۔ حسابس پھیرِ کرُن۔

گرٕ بڑٕ کرُن ۔۳۔ دوکھہِ دِیُن ۔ڈالُن۔

پھیرِ گژھُن:- بُل گژھُن ۔فرق گژھنی ۔ڈلُن ۔

حساب نہٕ برابر یُن۔

پھیرِ لگُن:- چکر کرُن پیوٚن ، بیا کھ لٕٹھ کرٕنۍ پیٚنۍ۔

پھیرِ یُن:- رُکاوٹھ یِنۍ ۔سیتھ یِنۍ (کاروبارس بیترِ منز)۔

پھیرُن:- ن ۔موٗل: پھیر <پرٛاکرت: پھیرنہٕ۔

۱۔ واپس یُن پھیرِتھ واتُن (کُنہِ جایہِ)۔

۲۔ حبہِ یُن ۔م ِ، غش یِتھ ہیوٚتُن سُہ ووٚنۍ پھیرُن ۔۳۔ دَر بُدری کرٕنۍ ۔پھیرِ پھیرِ دوہ گُسٲیی کرٕنۍ ۔کامہِ نہٕ گژھُن ۔م ِ، سُہ گونہٕ ژاٹہِ حال سُہ چھُ پھیران ۔۴۔ چکر کرُن ۔گشت کرُن ۔۵۔ کانٛسہِ ہنٛدِ باپتھ بٔرُن ۔لول یُن۔ کل نیرٕنۍ ۔ کٔنیگ افسوٗس یُن ۔کُنہِ پتھ پشتاوَن ۔۶۔ نکم ہیوٚن ، ژلُن ۔وادَس ڈلُن ۔م ِ، پننہِ نٕس لفظس گژھِ نہٕ پھیرُن ۔۷۔ شکلہِ صوٗرژ اندر کانٛہہ تبدیلی یِنۍ یِنۍ ۔م ِ، موتُن پھیرُن ۔۸۔ ہوٗل گژھُن ۔سیوٚد نہٕ روزُن ۔م ِ، مکانہٕ ہیوٚتُن پھیرُن ۔۹۔ خراب گژھُن۔

پَلٹُن ۔ژوکُن ۔مزٕ بگرُن ۔م ِ، سٕیُن پھیرُن ۔

پھیرِتھ یُن:- ۱۔ کُن گرٕھتھ واپس یُن ۔ییٚتہِ دژٛ امُت آسہِ توٚتے واپس یُن ۔۲۔ پکو دِتھ یُن ۔ ناکام گرٕھتھ یُن ۔م ِ، لوٗگ نتہِ جوٗگ آو پوٚت پھیرِتھ ۔۳۔ وٲری وِوورنہٕ گٔرِتھ کورِ ہُنٛد واپس مالِیُن ۔۴۔ وُتھِتھ یُن ۔م ِ، تَس آو کھنیوٚمُت پھیرِتھ ۔۵۔ بیوٗل وُتھِ نہٕ کھسُن۔

پھیرن پیہد:- کامہِ بیترِ پتھ نہٕ گژھنٛچ چیکی ۔ دَر بُدری ہنٛد شیر۔

پھیرن دوہ:- چھُٹی ۔چھُٹی ہُنٛد دوہ ۔ییمہٕ دِوہ نہٕ کٲم لگہِ۔

پھیرُن تھورُن:- گِنڈُن وژٕ کُن ۔سٲل کرُن۔

پھیش:- ن ۔موٗل: پھیش <پرٛاکرت: پھُس <س: سپرٛش ۔۱۔ لیوٗنۍ ۔۲۔ نُہناوُن ۔پھشہِ ستۍ مِٹاوُن ۔۳۔ نہوٚن کل ۔کانٛہہ کتھ بیترِ پٔتھے رَد کرٕنۍ۔

پھیش دِیُن:- ۱۔ لیوٗتھ نیُن ۔۲۔ ووٗتھرُن ۔ووٗتھرِتھ ترٛاوُن ۔۳۔ نہوٚن کل دِنۍ ۔یوسہٕ کٲم اَنٛد واتنس تیار آسہِ تتھ پونۍ ژھنُن۔

پھیش لگُن:- ۱۔ ووٗتھراونہٕ یُن ۔پھش لگُن ۔نُہناونہٕ یُن ۔۲۔ یوسہٕ کٲم بیترِ اَنٛد واتنس تیار آسہِ تتھ ہنگہٕ منگہٕ رُکاوٹھ پیٚنۍ تہٕ ٹھٔری یِنۍ ۔سورُے کوٚرمُت کرٕوومُت کولہِ گژھُن۔

پھیشُن، پھیشُن:- وُٹھس زیو پھرناوٕنۍ ۔(وٕہمہٕ، فکرِ یا پیپاس گنڈنہٕ ستۍ ، عادتھ یا ماندآسنہٕ کِنۍ)۔(ورگہِ)

پھیٹُن :- ن۔ مؤل: پھینٹ >پڑاکرت : ?پھیڑ۔
ا۔ کانْہہ کتھ أنٛدرِ رٕ کنٛز زہرِ کی پاٹھی تیلٕنۍ۔
۲۔ ٹھؤلس بیترِ چھوکھ دِیُن۔

پھیٹھ، پھیٹھ :- م۔ مؤل: پھینٹ ۔ا۔ (سَبز لٕنگس منٛز) کھور نٕبٕھ ستی سَبز نٕبر دِیُن بٕرتھ۔
۲۔ (ورگہٕ) چھٕہہ تٕنۍ، دَکہٕ لٕگُن۔

پھینچن رِگنٛدُن :-ا۔ سَبز لٕنگس منٛز سَبزٕ خانٕہ نٕبر لگاوٕنچہٕ کھیلہِ رِگنٛدُن ۔۲۔ (لاینہٕ یا بےٚ یزتی کرنہٕ کنٛز کاٗنسہ) کھوشٕتھن رِگنٛدُن ۔ جایہٕ جایہٕ پھرٕ وُن۔

پھینچن وہ تھُن :- وٕتھۍ وٕتھۍ گرٕ تھن ۔ ووٕٹٕ تُلنہٕ کھیٚنہٕ وہ تھُن ۔ رَزَن کھسُن۔

پھینچہِ پھٹنے :- زٕنے (ورگہٕ، ہزلہٕ پاٹھی) أچھ ینے۔ م، وُنہِ پھنچہِ پھٹنے ہیٚتِن کم کم فیل کرٕنۍ۔

پھیہہ، پھیٚہہ :- ن۔ مؤل: پھیٚہہ] ضوٚ رٕ رتہٕ وِزِ کینٛہہ اَتھِ نہٕ یِنہٕ یا نہٕ لبنہٕ کنٛز سخ پریشانی ۔ کانٛہہ چیز نہٕ آسنہٕ نہٕ بنٕنہٕ یا راونہٕ کنٛز پھبنز ارِ دٕنۍ۔

پھیٚہہ برُن، پھیٚہہ برُن :- ضوٚ رٕ رتہٕ وِزِ کانٛہہ چیز نہٕ آسنہٕ موکھ پھبنز ارِ دٕنۍ یا توٗند جن لٕگُن۔ کُنہِ چیزٕ کہٕ اَتھہِ تلہٕ گرٕھنہٕ نٕوٗن پیوٗن۔

پھیہہ کھیوٗن :- وُچھو "پھیہہ برُن"

پھبے

پھبھر :- ن۔ مؤل: پھبھر >س: پرٛسپھوٹہٕ ۔م، ہ، اُ:

پھپھولا ۔ بٕوٗڈ گرمی دانہٕ ۔ پھلٕ بیترِ ۔

پھپھ ٹیٚنگ :- لوکُٹ شُر۔ (ورگہٕ) کوٗ پھُپھُل شُر۔ لوکٹ أستھ رانٛڈ شُر۔

پھبد :- ن۔ مؤل: پھبد < ?پڑاکرت: پھٹّہ۔ ا۔ لوکُٹ تِکھ، ستی تِکھ۔ (ورگہٕ) پیٚوٗنت یا لوکُٹ شُر ۔۲۔ ڈونیٚگ نٕبر یُم دبل۔

پھبدُر :- ن۔ مؤل: پھبدر <?پڑاکرت: پھٹّہ] سُہ مازکُٹُن یُس رَننہٕ تلہٕ تہٕ سیٚنہٕ نہٕ۔

پھبرَن :- ن۔ مؤل: پھبرن >پڑاکرت : پرٕ ہانہ < : پرٕ دھانہٕ ۔ م، مراٹھی : پیٚہرَن/ف: پیرہن] کاشُر کپٹنہٕ ہُنٛد زیوٗٹھ کُرتہٕ۔

پھبرَن پلو :- لوکُٹ تہٕ ژھیوٚنمُت پھبرن۔ رٕنیوٚمُت پھبرنہٕ پیوٚنت۔

پھبرَن جورٕ :- پھبرن تہٕ پوٚژھ۔

پھبڑ :- وُچھو "پھبڑ" لفظس ستی۔

پھبڑُن (پھبڑوُن، پھبڑناون) :- ژوٗرِ پاٹھی ہتھ ژٕلُن ۔ گلہٕ ناوُن۔

پھبکھ :- م۔ مؤل: پھبکھ <س: ?پھینکا/ پرٕکشیپتہ مِ، سِندھی : پھکی۔ ہ : پھانکنا۔ ا۔ سُفوٗف ۔ پیٚہمُت کانٛہہ چیز ، اوٹ ہیوٗہ چیز ۔۲۔ سبٹھاہ کم۔ کیٚہہ پیٚوٗنت ، رَژھا۔ مویا۔۳۔ (ورگہٕ پاٹھی) زہر، وِیٚہہ۔ مِ: سُہ کھیاوٕنووُک پھبکھ۔

پھیکہِ پھیکہِ دَوا :- رَژٕ رَژٕ دوا۔ تہٕ یہٕ وبڑھیہٕ وِزِ

سَخ مُفید ثابتھ سپد۔ وَقتس پیٹھ بُنن یا واتُن ییمہٕ ستۍ وائِج پھولہِ۔

پھسکہٕ نۆن:- ژیوٗٹُمت نۆن۔ دٕ گتھ نۆن۔

پھسکھ کرٕنۍ:- گاٹلتھ تھوٗن۔ ناش کرُن۔ چِلم کرٕنۍ۔ م، تمۍ کرمالۍ ہٕنٛدِس جاداس کٔنۍ پھسکھ۔

پھسکھ کھیاوُن:- زہر کھیاوُن۔ ویہہ کھیاوُن۔ لِپر کھیاوُن۔

پھسل:- ن۔ مۆل: پھسل <س؟ سپھر یا سپھَل] زہرِلہٕ تہٕ خطرناکھ پھپھر۔م، زَہرباد۔ یمبہٕ لوکھر بیتر۔ (ورگہٕ پاٹھۍ) کانٛسہِ ہٕنٛدِ تیوٗل، توس، شَر بیتر۔

پھلبس دیل کھوٗن:-(ل۔م) یُس پھلبک دیل تام ترأوِتھ ژھنہِ نہٕ۔١۔سَخ کوٗنٛڈ۔ کوٗنجوٗس۔ ٢۔یُس نہٕ مُصیبتَس اندر تہِ کانٛسہِ ٹھگنس پیٚہ۔

پھسلہٕ چار:- پھپھرک پاکہ چار یا دَگ یوسہٕ پھپھر پھٹنہٕ بروٗنہہ آسان چھےٚ۔

پھسلہٕ گر:- پھسل بیترِ آسنہٕ سَببہٕ کرٕھس مٔنز کھرٕ ہٕش گوگج، رَج یا گانٛٹھ۔

پھسلہٕ گاسہٕ:- اَکھ بوٗٹۍ ییمکۍ ؤتھر پھپھرس کھسنہٕ خاطرٕ لاگان چھہِ۔

پھسلہٕ گوگج:- پھپھرس اندرۍ کنۍ یوس رَج یا دراٚنٛٹھ ہٕش آسان چھےٚ پھسلہٕ گرٹ۔

پھسلہٕ گرٹ:- پھسلہٕ رُج، خاص کرِتھ ییتھ نہٕ موکھے آسہِ۔

پھسلہٕ ہاکھ:- زاٹھۍ تہٕ موٗڑۍ نَل کرِتھ اَکھ سبزی ییمکۍ ؤتھر کنٛڈۍ دار آسان چھہِ۔

پھسل پیوٗن:- پھسل نیرُن۔ یہ چھُ وۄ ہوتہٕ۔ م، پیٚوسہٕ پھسل۔

پھسل پھٹُن:- ١۔ پھپھرس چارٕ ستۍ یکدم پاکھ بیتر نیرتھ یُن۔ ٢۔تیٚتھ ژرنیرتھ ژلُن ییمہٕ ستۍ أندرِم کوٚنتھ نٕنۍ نیرِ۔

پھمب١:- م۔مۆل: پھمب <س: پھینہٕ۔ (کُنہٕ باپتھ) کرٕ یکہٕ دِی دِی یا ؤدۍ ؤدۍ یُس پۄس أسس کھسان چھُ۔ تمہِ پھینہٕ ییمہٕ کانٛسہِ آلوٗدی دی یا کینٛہہ نہٕ بَنہٕ کنۍ کھسان چھےٚ۔

پھمب کھسٕنۍ:- پۄس کھسُن۔ پھینہٕ کھسنہٕ۔ (ورگہٕ) وَدنس کھسُن خوشکبتھ ووٚتھنۍ۔

پھمب کھارٕنۍ:- پۄس کھارُن۔ پھینہٕ کھارنہٕ۔ (ورگہٕ) اَمبہٕ ناوُن۔ وَدنس کھارُن۔ خوشکبتھ ٹُلنۍ۔ سَخ تنگ کرُن۔

پھمب٢:- مکایہِ پھٹُن۔ لوٚکٹ مکایہِ ؤٹ۔

پھنٛڈ شاج:- م۔مۆل: پھنٛڈ شاج < ؟پھنٛڈ+ شاج۔ 'شال' لفظُک ماد <س: شرٕگالہ = ف: شِغال] شالہِ پۆژ۔ ماد شالہ بچہِ۔

پھمبزار:- م۔مۆل: پھمزار <س: پھینہ۔ک: پھینہٕ+

ف:زار]۔ کُنہِ چیز کہِ اَتھ تلہِ گژھنہِ یا اَتھس اَندر سہِ پینہِ۔ کُنی دِتیٚ مٔتی وبداکھ، بارو یا سخ آہ و زآری۔ تِچھ کتر۔

پھسزاردِنی۔ پھسزاربَرِنی:۔ وبداکھ دِنی۔ بارو دِنی۔ جتنہِ کرِنی۔ کانٛسہِ سخ زار پار کرُن تہٕ کھور رٔٹنی۔ اَلتِچھ کرُن۔

پھسزاردٕنی:۔ پھسزاردِنی۔ اَلتِچھ کرُن۔

پھنٛو:۔ ن۔ مٔول: پھنٛو < آوازِ پیٚٹھ۔ ا۔ آواز یوسہِ یکہِ وَٹہِ آسہِ تہٕ نستہِ ستیٚ کانٛہہ پھودِ تلنہِ باپتھ کڈنہِ چھےٚ یوان۔ ٹھوں۔ ۲۔ (ورگہِ پأٹھی) پوزِہ لوو۔ م، پتہٕ پتہٕ پھنٛو۔

پھےٚ

پھٔیٹ ۱:۔ م۔ مٔول: پھٔیٹ <مُ، ہ: پھٹ <? س: سپھٹ ۔ا۔ کُنہِ پھیکہِ ہُنٛد مُشکا۔ ہواوا۔ م، لیٔدِ پھٔیٹ ۔۲۔ شاہمت۔

پھٚچہِ ژٕل ژٕں:۔ ا۔ اَستھ پھٚچہِ وادخرچُن۔ رَژھا رَژھا خرچُن۔ پینٛتہِ پینٛتہِ خرچُن۔ ۲۔ یُس نہٕ کھُلہِ ڈُلہِ پأٹھی خرچ آسہِ کران۔ یُس پیٚنٛزِ واد خرچان آسہِ۔

پھٔیٹ پیٚنٛی:۔ (زہرِ چ بیترِ) پھسکھ پیٚنٛی۔ سکھ پیٚنٛی۔ شاہمتھ تٔنی۔ یہِ چھِ وٕہو پأٹھی وَنان۔ م، ترٛشہ پینہِ نس پھٔیٹ۔

پھٔیٹ ژٕھنٛی:۔ (ژٕوٕرِ ژٕھیٚپہِ) کھنٛبس چنٛس منٛز زہرِ ژٕھنُن۔ یہِ چھُ وٕہو۔

پھٔیٹ ۲:۔ م۔ مٔول: پھٔیٹ < ? س: پھٹ ٹٔڈی، کوشوٚے، شیطان فساد۔ ترٛنگ۔ ۲۔ فساد پھُٹُل، سُہ یُس آفتھ آسہِ۔ تارَن گوٚر۔

پھٚچہِ پیٚٹھ وٕتھمُت:۔ یَس زِہنہِ پیٚٹھے کوپھٚچہِ آسَن۔ کوبیٛالیٚگ۔

پھٔیٹ ترٛاوٕنی:۔ ا۔ ٹُڈ ترٛاونہِ۔ شوویہ ترٛاونہِ۔ ۲۔ فِتنہِ وُزناوٕنی۔ شیطان فسادوَہراون۔

پھٔیٹ وَہراوٕنی:۔ فساد وَاہرُن۔ نیاے ٹُلُن۔

پھٚیٔژ، پھٚرِژ:۔ م۔ مٔول: پھٚیٔژ <پھیٚوٚت لفظُک مادٕ۔ وُچھو لفظِ پھیٚوٚت تہٕ۔ ا۔ کھیٚشہِ ہنٛدی تہری۔ ۲۔ گونٛژھہ پیوٕ شتا۔ دارِ بیوٕشتا۔ ۳۔ کُنہِ نرم چیزِ چ تِچھ۔ م، کُنہِ پھیٚیٔژ۔

پھرِژٕل:۔ ا۔ کھوسہِ۔ یَس سبٕٹھاہ تٔنی دأر آسہِ۔ یَس دارِ ہنٛز جایہِ منٛزٕ منٛزے وال آسن۔ ۲۔ (ہزلہِ پأٹھی) لیس ہوٚ گنہِ تل زیوٚٹھ ریش آسہِ۔ ۳۔ یتھ پوٚس بیترِ پھرِژ آسَن۔ دَشہ دار۔ پھیٚیٔژ دار۔

پھٕیے

پھٔیاپھرِ ہارے:۔ م۔ مٔول: پھٔیاپھرِ ہارے۔ <پھٔیاپھرِ۔ آوازِ پیٚٹھ۔ کانٛسہِ ہنٛدِ دادِ باکہِ باکھ کرِنی۔ کانٛسہِ ہنٛدِ ژھبنہِ گژھنہِ شرٛکی نبن اَژُن۔

پھیار :- ن۔ مؤل: پھیار۔ ۱۔ اَنی مہ یا کُنیُک چھیٚلنہٕ
ووٚنی یُس چیرِ تہ اَلگ کڈی زِ۔ ۲۔ بیقلی ہنٛز
کتھ۔ چاَرِ کتھ۔ م، پھیار نیرِ تہ ژٕلُن۔
۳۔ ویوٚ کھٕت شُر۔ جِنہٕ بچہ۔ م، سُہ چھا اِنسان
سُہ چھُ پھیار۔

پھیار ترٛاوُن :- ۱۔ پھیاَرِ تہ کڈُن۔ رٔنی ہتس یا
سوٚی ہتس بیترِ چیزس پیٹھ آب تُلُن۔ ۲۔ ترٛٹھ
کتھ کرِنی یمہِ ستی خجالتھ سپدِ۔

پھیار کڈُن :- گوڈ نکہ پھٕکرک آب ترٛاوتھ ژھٔنُن۔

پھیار کرُن :- چاَرِ کتھ کرِنی۔ بیقلی ہنٛز کتھ کرِنی۔
اَلغاَیہِ اَتُر کرُن۔ تیٚتھ کرُن یتھ پتہٕ پانہٕ سے
زِنگُن پیہِ وَلنہٕ۔

پھیار گرٛژھُن :- یمہِ ساتہٕ نہٕ یہِ پزٕ تمہِ ساتہٕ تی
گرِتھ ژھٔنُن۔ اَلغاَیہ ترٛٹھ کتھ گرٛژھنی یوسہٕ پتہٕ
زِنگُن وَلنہٕ پیہِ۔ اَلغاَیہ اَتُر گرِتھ گرٛژھُن۔

پھیار نیرِ تہ ژٕلُن، (گرٛژھُن) :- ترٛٹھ کینٛہہ
کتھ نیرِ تہ ژٕلنہٕ یموٚ ستی گنٛدے ووتھ۔ یوسہٕ
کتھ نہٕ بیٚین وَنٛنی لایق آسہِ سوے نیرِ تہ ژٕلنی۔
ژٕر نیرِ تہ ژٕلُن۔

پھیوٚر :- چور۔ بٔوک۔ پھیار۔

پھیاَرے :- پھیارُن۔ ہُریمانہٕ آب پھیاَرِ تہ کڈُن۔
تُلِتھ نیُن۔

پھیارُن :- پھیار کڈُن۔ پھیاَرِ تہ کڈُن۔ چھانُن۔

پھیارَن دٔج :- سوٚ دٔج یتھ کینٛہہ پھیار نہٕ ییہِ۔
صافی۔

پھیاَرِنی بوٚن :- یتھ بانٛس منٛز پھیار کڈی زِ۔ یتھ
بانٛس منٛز پھیوٚر مُت رٔٹی زِ۔

پھیاَرِنی ووٚنی :- یُس آب بیترِ پھیاَرِتھ نیرِ۔

پھیاَریٚن، پھیاریٚن :- بتہٕ پھیارنٛچ تھیٚر۔

پھیاژھ :- ن/م۔ مؤل: پھیاژ۔ بےٚ باَش۔ سوٚ یُس
نہٕ کانٛہہ وٕطیر آسہِ۔ یوسہٕ پھرٛاتھ ترٛاوِ۔

پھیاژَر :- بےٚ رَبدی۔ کتھن بیترِ نہٕ پانہٕ وِنی کانٛہہ
وَاٹھ آسُن۔ پھیاَژی گی۔ بڑٛ پھٕل۔ بیٚالی گی۔

پھیانگُن :- وُچھو ''پھانگُن''۔

پھیانگرارے :- بڑٛ ارٕ بن ہُنٛد پھیانگُن تہٕ پھیانگُن۔
پھیانگنک شوٗر۔ (ورگہٕ پاٹھی) زاشُری سُنٛد وَدَن
وان لاگُن۔

پھیاہ :- ن۔ مؤل: پھیاہ < وچھو پھیٚہہ] پھسٕنزار
ژھرٕٹہٕ ژھرٕٹھ۔ اَلتچھ۔

پھیاہ برُن :- پھیاہ دِنی۔ اَلتچھ کرُن۔ پھسٕنزار
دِنی۔ کُنہِ باپتھ پھیٚہہ کھیوٚن۔

پھیاہ دِنی :- (سبٹھاہس کالس) پھسٕنزار دِنی۔ کُنہِ
باپتھ پھیٚہہ کھیوٚن۔ اَلتچھ کرُن۔ پھیاہ برُن۔

پھیاہ پھیاہ کرُن :- پھسٕنزار دٕنی۔ اَنتچھ کرُن۔

پھیُر :- ن۔ مؤل : پھِر < پرٛاکرت: پھِریہ۔
۱۔ پھِرُن۔ پاس بدلاوُن۔ ۲۔ یہ تلہٕ کُنہِ آسہٕ

تہِ پیٹھ کُن کھارُن۔ مِ، دانبس پھیرُ دیُن۔
۳۔ ژھٹھ دِنی۔ تاہ بدلاوُن۔ نظر دِنی (پکون بیترِ)۔۴۔ وَر۔ بٔلۍ روشُن۔ یوُرک نہٕ بوزُن۔ ڈنجہِ نہٕ روزُن۔
اُتی اُکس کتھِ پیٹھ آسُن تہٕ اُتی بیٚیس۔ مِ، تَس چھُ پھیرُ۔۵۔ پُل۔ پھیرِ۔ گرٛبرٛ۔ مِ، کوچہِ پھیرُ۔ گرِ پھیرُ۔ گزنز پھیرُ۔۶۔ اَکہِ طرفُک بیٚیس طرفَس گژھُن۔ اورُک یور گژھُن کھوٚش کھوُر گژھُن۔ مِ، کھرٛ اوِ پھیرُ۔۷۔ ورقن اورِ یور پھِرِ تھُر۔ وَرق اورِ یور پھِرِنی۔
پھیرُ تھ:۔ اورُک یور۔ پٔتیم بروٚنٹھ۔ گرٛبرٛ۔ بےٚ ترتیبی۔
پھیرُ تھ کرُن:۔ اورُک یور کرُن۔ پٔتیم بروٚنٹھ کرُن۔ گرٛ برٛ کرُن۔۲۔ دون وُرین ہُند اَکھ اُکس ماتَمس منز سمکھنہِ گژھُن۔۳۔ کھاندرَس پیٹھ لٹھ بدلاوِنی۔
پھیرُ کڑُن:۔ کُنہِ غلطی کڑِنی۔ غلطی دوٗر کرِنی۔ کھٔرژ لراوُن۔ سیٚز راوُن۔ وَر کڑُن۔
پھیرُ کرُن:۔ اورُک یور کرُن۔ مِ، ورقن پھیرُ کرُن۔
۳۔ کاٗنسہِ وَر کرُن۔ مِ۔ سالرٕنہِ کوٚرُکھ پھیرُ۔
پھیرُ گژھُن:۔ ۱۔ بُل گژھُن۔ غلطی گژھنی۔۲۔ اورُک یور گژھُن۔۳۔ تِتھے ہیوٚہ گژھُن۔ وَر گژھُن۔ غوصہِ گژھُن۔
پھیٚش ۱:۔ ن۔ موٗل: پھیٚش۔ اَکھ بوٚڈ ییمبُک موٗل زمادَس لگان چھُ۔
پھیٚش ۲:۔ ن۔ موٗل: پھش < آوازِ پیٹھ۔ مُ، ہ/اُ: پھٔش] کینہہ لوٚت پأٹھی کٔنس تل وَنُن۔
پھیٚہہ:۔ ن۔ موٗل: پھِہہ < دَردزبأنی منز "پھی"] بتھِ بوٚڈ تہٕ کھوٚل پوٚکھر کرِتھ زیوٚٹھ ڈنٛڈ ییمہٕ ستی پشو پیٹھٕ شین ترٛاوان یا بڑٕ بن بڑٕ بن اناجہِ اَمبارَن پھیرُ چھہِ دِوان۔
پھیوٕر:۔ ن۔ موٗل: پھیرُ < س: سپھاٹہٕ۔ پھیوٕر، قطرِ۔ کِپے، رزٕ ہا (اُدرِ چیز چ)۔
پھیوٕنٹھ:۔ ن۔ موٗل: پھیٚنٹ]۔ شوٚش۔
پھیوٕنٹھ پھٹُن:۔ کرٕ کہٕ دِی دِی، آلو دِوان۔ پھوکہِ پھوکھ کرِتھ یا ژاسہِ بیترِ ستی ہوٚٹ ہوکھُن۔ یا شوش پھٹُن۔
پھیوٕت:۔ ن۔ موٗل: پھبت <? پُرتگالی: فِتہ]۔ پَنہٕ داوَن یا پأڑی داوَن گنڈ ژھنتھ بنوومت لوٚگٹ گوٚنڈ ہیوٚہ۔
پھیٚتی کلہِ پش:۔ اَکھ ٹوٚپی یتھ پھیٚتی لٲرٕگتھ چھہِ آسان۔ یہِ چھہِ زاٗنرِس دِوان۔
پھیٚتی کوٗنش:۔ پھیٚتی لٲرٕگتھ اَکہِ قِسمُک کھور بانہٕ یہِ آسہِ پتھ کالہِ مہرینہِ لاگان۔
پھیوٕٹ:۔ ن۔ موٗل: پھبٹ] تیزٕ پھسکھ پیزٕ اونگجہِ ٹینڈ بوٚستی تلی زِ۔ پھکہِ مُشکا۔ مِ، پھیٚچہِ پھیٚچہِ نوٗن کھیوٚن۔

پھۄر:- ن۔مۄل: پھُر < س: سپھاٹہٕ۔ ا۔ پھۄر، قطرٕ۔ کھے ،رژھا (أدرِ چیزٕچ)۔ مِ، چایہِ پھۄراچوتھ۔

پھۆر پھۆر:- قَطرٕ قَطرٕ۔ کھے کھے۔ پھۆری واد۔

پھۆری واد:- پھۆر پھۆر۔ قَطرٕ قَطرٕ۔ کُنہِ أدرِ چیزٕ چ رَژھا رَژھا۔

پھۄرتژاون:- فسادٕ ٹُلنچہٕ نیژ کانٛہہ کتھ کرٕنۍ۔

پھۄر ژٕھٔنٕن:- ا۔ پھۄرتراوُن۔ ۲۔ اَچھرس نوقطہٕ تژاوُن۔ ۳۔ خال تژاوُن۔ بُتھِس بیترِ پٮ۪ٹھ ٹیچ تژاوٕنۍ۔

پھۄست:- یَس نہٕ سَنہٕ گوبہٕ آسہِ۔ یَس نہٕ کانٛہہ بَجر آسہِ۔ یَس یہِ ڈٕلۍ زِتہِ ژھۆرُے گلہٕ آسہِ۔ نہٕ لگہٕ ہار۔

پھبستہٕ کاءکنۍ:- ہٕ چھنہٕ تلہٕ بُڈ دبد مگر صِفتھ نہٕ کانٛہہ۔

پھۄک:- ن۔مۄل: پھیک < م، یۄرٕپی، جیسی زبانٕۍ ہُنٛد لَفظ پھکو۔ ا۔ نکھ۔ گردَنہِ تَل کُن نَرِطرفُک حِصہٕ۔ گردنہِ تہٕ نَرِمنٛز باگُک حِصہٕ۔ شانہٕ۔ ۲۔ نالۍ لاگنکہِ پلۄک سُہ حِصہٕ یُس پھکِس پٮ۪ٹھ روزان آسہِ۔ مِ، پھہنَس چھُ پھۄک ہیۄہ نبر دژ امُت حِصہٕ۔ مِ، بالہٕ پھۄک۔

پھیکٕبن ہُنٛد شرٕپُن پھیٛارٕبن:- اکہِ بنٛدُک بیٚیس بنٛدَس ترُن۔ تہِ ڈٕپتھ گوپنہٕ ننبن ہُنٛد پنہٕ ننبے واتُن تہٕ اورِ یورنہٕ گرٕژھن۔

پھکۍ أر:- سو أریوسہٕ نکھَس پٮ۪ٹھ بورس تلہٕ تھَوان چھِ۔ یہِ چھِ رَزِ گاسس یادَجہِ بیترِ بناوان۔

پھکۍ پَلو:- سُہ پَلو یُس نکھَس پٮ۪ٹھ بور سارِنہٕ وِزِ تھَوان چھِ۔ نکھِ پلو۔

پھکۍ پھَلنۍ:- پھکۍ گسہٕ تنۍ۔ پھکۍ چھوکہٕ لدٕ گرٕژھنۍ (بور بیترِ سأری سأری) سٕخ میچھنتھ پٮ۪نۍ۔

پھکۍ پھۄل:- پھکِچ ڈُلام أڈِج۔

پھکۍ گوگل گرٕژھنۍ:- پھیکٕبن ٹُچہِ یا گوگجہِ ہِشہِ نیرنہِ۔ پھیکٕبن بَستہٕ کھسَنہِ یا ہٮ۪ٹھ کھسنۍ (بور سأری سأری)۔

پھکۍ وَءسنۍ:- شانہِ وَءسنۍ۔ بور سارنہٕ ستۍ پھکۍ لوءسنۍ، چھوکہٕ لدٕ گرٕژھنۍ۔

پھۄر:- چور۔ بٕۄک۔ پھیٛار۔ وُچھِو "پھیٛار" تہِ۔

ت

ت:- عربی ہُک ترٛیُم، فارسی ہُک ژٔورُیم تہٕ کأشرُک پنٛژیم اَچھُر۔ تلفُظ چھُس "تے" اَبجدِ حسابہٕ گوٚیہِ (۴۰۰)۔ ژور ہَتھ۔

تَ

تَب:- ن۔مۄل: تَب < ف: تَب پَتھ۔ تر پَتھ۔ زَر خاص گُرِتھ سُہ پَتھ یُس ستٕۄ مُت آسہِ۔ مثلَن مُحرِق، ٹایفایڈ۔

تَب کرُن ۔ تَب گژھن :- ۱۔ پَتھ کھسُن ۔ زَر کرُن ۔ شر پرس تژر باسُن ۔ ۲۔ پَتھ سَنُن ۔

تَبر :- م ۔ موٗل ۔ تبر <ف : تبر مَکُر ۔ زیٖن پھالنہٕ باپتھ شیٖشِتژ وُ اَکھ ہتھیار ۔

تَبر تیغ :- اَکہِ قسمُچ مَکُر ۔ اَکہِ قسمُچ تَبر یوسہِ تالہِ کنی تیٖز چھےٚ آسان ۔ اَتھ چھُ اَندَر نِش تیز نوکھ پَتھ کُن کَڈِتھ آسان ۔ یہِ چھنہٕ زیٖن بیترِ پھالنس لگان ۔ یہِ اَسی پَتھ کالہِ مارِ واتُل (جلاد) کأنسہِ کلہٕ ژٹنہٕ باپتھ ورتاوان ۔

تَبر دار :- زیٖن پھالوَن وول ۔ یُسنٛد کار زیٖن پھالُن آسہِ ۔

تَبر دأری :- تَبر دار کار ۔ زیٖن پھالناوَن وألۍ سُند کار، پیشہِ ۔

تَبسُم :- ن ۔ موٗل : تبسُم <ع : تبسم <بسم] ۔ وُٹھ کُمجار ۔

تَبسُم کرُن :- وُٹھ کُملاوِنۍ ۔ تِتھ پأٹھۍ اَسُن یتھ نہٕ آواز نیرِ ۔

تبعَ تأبعین :- تِم لُکھ یِمو "تأبعین" وُچھمتۍ آسَن ۔

تبکھ (طبق) :- موٗل : تبک <ع : طبق ۔ ۱۔ ٹھانٛٹھ ۔ ٹھان ۔ ڈکنہٕ ۔ ۲۔ مجمہٕ ۔ بڑٕ رکأبۍ ۔ ۳۔ پزگو ۔ تگأری ۔ ۴۔ ٹوک ۔ مِ ، مانٛچھ تبکھ ۔ ۵۔ اَکھ بمأری یمہِ ستۍ اَندرمَن وَرم چھُ کھسان ۔

تبکھ پیوٚن :- "تبکھ" بمأری پیٚنۍ ۔ یِڈ منز ڈنٛج ہش پأدٕ گژھنۍ ۔ یہِ چھُ اَکھ وُہوتہِ ۔ مِ ، پیٚے تَنس تبکھ ۔

تبکھ پَٹ :- دارِ پیٹھ کنہٕ کہ طاقچ تٕلم پَٹ ۔

تبکھ ماز :- [ن ۔ موٗل : تبکھ ماز <ف : طبق + پزاکرت : ماسہ ۔ گوٗس منز تٕلتھ کانہٕ پٕتلَن ہُنٛد ماز ۔ اَکھ وازِ سیٖن ۔ قبر گاہ ۔

تبکھ ناٹھ :- گوٗس منز تٕلتھ کانہٕ ہُنٛد ماز پھوٚل ، یُس بتہٕ تزامہ پیٹھ کنہٕ تھوَنہٕ یوان چھُ ۔ تبکھ ماز پھوٚل ۔

تبکھ نال :- ۱۔ سُہ نال یمہِ چہِ تنہٕ پھکن پیٹھ آسَن تہٕ پتہٕ بروٗنٹھہٕ آسہِ ہوٗے ۔ ۲۔ یُس سارِنے آنٛز آنٛز کرِ ۔ یُس توٗری کُن دورِ یور کُن پوتُر وُچھِ ۔ واوُ چھتھ ناوتر اوَن وول ۔

تبل ۔ طبلہٕ :- ن ۔ موٗل : تبل <ع : طبل ۔ تال وایِنہٕ باپتھ اَکہ قسمُک ساز یُس ژٕنجہ ستۍ وزان چھُ ۔

تبوٗک :- <ع : تبوک] ۔ مُلکہِ شامس نزدیکھ اَکہِ جایہِ ہُنٛد ناو یتہِ صحابو رؤمۍ ین ستۍ اَکھ جنگ لوٚڈمُت چھُ ۔ مِ : غزوہ تبوک ۔

تبادُلہٕ :- [ن ۔ موٗل : تبادل <ع : بدل] ۔ اَدلا بدلی ۔

تباشیر :- م ۔ موٗل : تباشیر <ف : تباشیر ۔ م ، س : توکشیر ۔ بأنسک مدٕ رپر ، یہِ چھُ بأنسہٕ گنٛڈن منز آسان ۔ یہِ چھُ دوا ہس لگان ۔

تباہ :- موٗل : تباہ <ف : تباہ ۔ بر باد ۔ وأران (گومُت) خراب ۔ کُنہٕ نہٕ لگہٕ وُن ۔

تباہ گژھن :-خراب گژھن ۔ وٲران گژھن ۔ برباد گژھن ۔ کُنہِ لایق نہٕ روزُن ۔ وُجارٕ گژھن ۔

تباہی :-م ۔ مؤل: تباہی <ف: تباہی] بربادی ۔ وُجارٕ گی ۔

تبِچ :-م ۔ مؤل: تبِچ <ع: طَبق ۔ بوٚڈ ٹوک ۔ (ٹاکہِ کھوتہٕ بڈکترٕ رکابٕ ۔

تبر :-م ۔ مؤل: تبر <ف: تبر ۔ مکژ ۔ خاص کرِتھ سو لوٚکٹ مکژ ییمہِ ستی پھلہٕ کُری متِس زِنِس نٮ۪ٮ۪گ نٮ۪ٮ۪گ کران چھ ۔

تبچہِ پرنہِ :-(کانٛسہِ) ژقر والنٕ ۔ بدرد وٚنٕنی ۔ اُڈزاڈ کرٕنی ۔ لانہٕ طانہٕ کرُن ۔ لکہِ تھوکہٕ ژارنہٕ ۔

تبچہِ پیٚنہِ :-لانہٕ طانہٕ پیوٚن یا کرنہٕ یُن ۔ بدرد پیٚنٕ ۔ بےوٲری پیٚنٕ ۔ بےوٲری پیٚنٕ یا کرنہٕ یِنٕ ۔ اُڈزاڈ پیٚنٕ ۔

تبدیل :-مؤل: تبدیل <ع: تبدیل ۔ ا۔ حالژ ہنٛز بدلی ۔ اکِس حالژ بیاکھ حالتھ ۔ ۲۔ (نوکری منٛز) جایہِ پھیُر ۔

تبدیلی :-م ۔ مؤل: تبدیلی <تبدیل ۔ ا۔ اکہِ حالژ بیاکھ حالتھ ۔ ۲۔ بدلُن ۔ کانٛسہِ مُلازمہٕ سُند اکہِ جایہِ پٮ۪تھ بیٚیس جایہِ تبدیل گژھن ۔ ۳۔ جایہِ پھیُر ۔ فرق ۔

تبدیلی اننٕ :-حالتھ بدلاونٕ ۔ (نظام بیترٕ) بدلاوُن ۔

تبراہ :-ن ۔ مؤل: تبراہ <ع: تبرا ۔ ا۔ خودایہِ سنٛدِس یا کانٛسہِ بُزرگہِ سنٛدِس یا کانٛسہِ بُزرگہِ سنٛدِس شانس منٛز وٕنی منٛز کانٛہہ ویٚکھرٕ یا ناشایان کتھ ۔ کلماتِ کُفر ۔ ۲۔ رد بد ۔ لانہٕ طانہٕ ۔ ناشایان تہٕ ناروا کتھ ۔ وُلٹہٕ کتھ ۔

تبرہس ہانٛژ ھ لگٕنٕ :-ا۔ کانٛہہ رد بد یا ناشایان کلامہٕ (کانٛسہِ کُن) منسوٗب سپدُن ۔ ۲۔ وُلٹہٕ ہانٛژ ھ (کینٛہہ کرنے) لگٕنٕ ۔ تٕلی رٹنہٕ یُن ۔ کانٛسہِ ہنٛدِس شانس منٛز گُستاخی کرنُک اِلزام یُن ۔

تبراہ پرُن :-رد بد وَنُن ۔ ناشایان کلامہٕ کرُن ۔ (بُزرگانِ دیٖنن یا خودایس مُتلق) کلماتِ کُفر پرٕنی ۔

تبراہ گژھن :-ا۔ (کتھ کتھ کران) کانٛسہِ ہنٛدِس شانس منٛز گُستاخی گژھنٕ ۔ رد بد نیرتھ ژلُن ۔ (ورگہٕ پاٹھی) وُلٹہٕ گژھن ۔ نامُناسب کتھ گژھنٕ ۔ ویٚکھرٕ کتھ گژھنٕ ۔

تبراے :-تبراہ پرُن وول ۔

تبریز :-ن ۔ مؤل ۔ تبریز <ف: تبریز ۔ اکہِ قسمُک دستار ۔

تبصُرٕ (کرُن) :-ن ۔ مؤل: تبصُر <ع: تبصُر ۔ بصر] رائے زٕنی ۔ کُنہِ کتھِ یا مامٕلس پٮ۪ٹھ پیٚنٕ رائے دِنٕ ۔ کتھن پھیُر ۔

تبلیغ (کرُن) :-ن ۔ مؤل: تبلیغ <ع: تبلیغ ۔ کانٛہہ کتھ بیٚین تانٕ واتناوٕنچ کام (کرٕنی) پرژار ۔ دیٖنکی اَحکام لوٗکن منٛز عام کرٕنی ۔

تپأری :-<س: تَد + پارے تمہِ طرفہٕ ۔تمہِ اَنٛد تور۔تتھ طرٛفس کُن (یہِ چھِ کُنہِ وَتہٕ یا علاقس کُن اِشارٕ کرَن وِزِ وَنان یوسہٕ نہٕ اُچھن ڈیشمان آسہِ)۔
م: تپأری چھُ سو چھ۔

تپأریم :-تمہِ طرفُک ۔تمہِ اَنٛدُک ۔تمہِ علاقُک ۔تورُک۔

تپألی :-م۔مؤل: تپألی <س: تَپ۔ا۔ ژٕنٛڈ۔ بلاے۔ ووباہ۔۲۔(ورگہِ پأٹھی) چالاکھ۔آنٛتھ۔ہُشار۔ خطرناکھ۔م، یہِ چھُ تپألی۔

تپالہِ بُڈ :-تپألی۔طووٗنہٕ، ووباہ۔کانٛہہ بلاے یا مُصیبتھ یُس کأنٛسہِ چنگریوٗمُت آسہِ۔(کٲشرِ منز چھِ پرٛتھ ناگہانی بلایہ، بیمارِ "دیو" یا "بُڈ" پتہٕ استیمال کران) م: مُری چھِ بُڈ۔شُتلی بُڈ۔ہوٗنٛہ بُڈ بیترِ۔دَپان یمہِ بیمارِ بیترِ اَسی پتھ کالہِ ڈأنٛہ پھألاوان، توَے اَسی یمن "بُڈ" پتہٕ وَنان۔

تپالہِ دیو :-(ل۔م) ووبہک موکل۔ووباہ، طووٗنہٕ پھألاوَن وول۔تہٕ دُپتھ گوزبردس طووٗنہٕ، ووبا یمہِ کِس زَدس منز سبٹھاہ لُکھ ہِن تہٕ وُچھان وُچھان مرَن۔م، تتہٕ متھِو تپالہِ دیو۔ ۲۔پھکش پھرَن وول۔سخ خطرناکھ۔م، سُہ شوٗتھ چھُ پانس کُیت تپالہِ دیو۔

تپالہِ دیُن :-<س: تپ + ج لہِ + داند] کُنہِ بجہِ بلایہِ لاگُن۔ بلایہِ بتھہِ دیُن۔ کُنہِ وُلٹہِ کامہِ لاگُن۔کانٛہہ کرٛتھ کام مٹہِ تھوٗنی۔اگہِ دیُن۔

تپالہِ دیُن لایق :-(ورگہِ) ژٕریلہٕ۔کھوٗر۔وُلٹہٕ۔ وٕوٕتھ (شُر بیترِ)۔

تپالہِ ژٕنٛڈ :-زبردس طووٗنہٕ۔سخ مظہر۔خطرناکھ طووٗنہٕ (یمہِ ستی ساسہِ بُدی مرَن)۔

تپالہِ کون :-تپالہِ مظہر (یہِ چھِ وٕوہہِ پأٹھی کأنٛسہِ وَنان) م، اُنٛس تپلہِ کون۔یہِ چھایوٗرُک بوزان۔

تپالہِ ہِنٛز چپاتھ :-ہنگہٕ تہٕ منگہٕ طووٗنہٕ ووتھُن۔ ووبہک حملہٕ۔

تپألی ہن :-ا۔ووباہ ووتھُن۔طووٗنہٕ یُن۔ووبا ہس یا طووٗنس منز گرفتار سپدُن۔۲۔ژٕنٛڈ ہنہ۔ بلاے ہنہ۔مظہر یُن۔یہِ چھُ وٕہوتہٕ۔

تپہِ دِق :-<ف: تپِ دِق] ۔سِلہٕ۔کاژھ۔ٹی بی۔

تپہِ محرق :-(حکیم کتھہِ) سُہ تپھ یُس خوٗن تانٛی زالان چھُ۔ٹے فایڈ۔

تپیشور :-ن۔مؤل: تپیشور <س: تپہ + ایشور ۔تپہِ ریوٗش۔یُس رِیاضتھ تہٕ تپسیا کرِتھ کأمل بنیوٗمُت آسہِ۔ووتمُت جوٗگی یا درویش بیترِ۔

تپہِ دار :-گامہٕ زیٹھ۔ٹھوکہِ دار۔سُہ شخص یُس پننہِ نِس علاقس منز آسَن وول آسہِ، خاراتھ تہٕ رٕژ کامہِ کرنس منز مشہور آسہِ تہٕ تِہِ کُنہِ آسبس یژتھ تہٕ آدر کرنہٕ یوان۔۳۔زیٹھ۔صدر (کُنہِ

اوٗنجمنہٕ ہُنٛد)

تپہٕ ژھوٚے :-بوچھ ہُنٛد نار کم کرنس سوٚمب کھٮ۪ن بیترٕ۔ (نفس کینٛہہ واتنہٕ کنٛی) بوچھِ ہٮ۪منٛی۔ بوچھِ مژکمی (سپدنی)۔سرٛیہہ۔

تپہٕ ژھوٚے گژھٕنۍ :-بوچھِ ہُنٛد نار ہٮ۪ن۔ (نفس کینٛہہ واتنہٕ کنٛی) کم زیادٕ بوچھِ ہٮ۪منٛی۔ سرٛیہہ ہیٛوٚہ پھیرُن۔بوچھِ ژٕلنۍ۔

تپہٕ سی ،تپَسیا :-م۔موٗل: تپَس ،تپَسیا۔ >س: تپَسیا۔ ا۔ریاضتھ۔کفارٕ۔۲۔نٕفس کشی۔نفس پٮ۪ٹھ قوبوٗ (لبُن)۔وُچھولفظہٕ ''تپھ'' مانے ۱ تہٕ۔

تپُن :-ن۔موٗل: تپ >س: تپنہٕ۔ ا۔(کانٛگر ،منٛن بیترٕ) وُشنیر کرنہٕ باپتھ بیہٕ ہیٛنٛی۔۲۔کانٛگرِ بیترٕ باپتھ تھوٚمٕژ ژنہٕ یاژنہٕ ڈیر۔

تپھا:-ن۔موٗل: تپ >س: تپَس ،تپہہ]۔ریاضتھ۔ تپسیا۔نٕفس مارُن، قوبوٗ کرُن۔نٕفس کُشی۔ مذہبہٕ ناوٕ پاٗنۍ پانہٕ (زاٗنتھ ماٗنتھ) سختی ژٕلنۍ۔

تپہٕ بل :->س: تپوبلہ]۔ریاضتک زور۔سُہ طاقتھ یُس ریاضتہٕ ستی (کاٗنسہٕ) حاصِل سپدِ۔سو (روٗحانی) شکتی یوسہٕ تپَسیا(کرنہٕ) ستی کانٛہہ لبہٕ۔

تپہٕ ریوٚش :->س: تپَس + رِشہٕ] تپسیا تہٕ ریاضتھ کرن وول۔یس نٕفسس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ قوبوٗ آسہٕ۔ییٚمۍ سوٚرمُت آسہٕ۔

تپ وَن (تپوٗ وَن) :->س: تپووَنہٕ۔سُہ جنگل

یٮ۪تہٕ جوٗگی ریاضتھ کران چھِ۔تپَسیا کران چھِ۔

تپھ زرُن :-سختی ژٕلنۍ۔تکلیف برداش کرُن۔

تپھ۲ :->س: تپہٕ+ زر۔ بُخار۔گرمی ۔حرارتھ۔تٔژر (جسمک)۔۲۔(ورگہٕ پاٗٹھی) جیرٕ۔ستاو،خوشکبتھ۔

تپھ ژلُن :-جیرٕ اَنُن ۔ دِق ژلُن ۔ستاوژلُن ۔گیوٗر اَنُن ۔خوشکبتھ کھارٕنی۔

تپھ کھسُن :-(ل۔م) زر کھسُن۔ بَدنس حرارتھ ہرُن۔ بُخار کھسُن۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) کاپٕنھ اَژُن۔سخ پریشان گژھن۔

تپھ کھارُن:- (ل۔م) تٔژر بڈراوُن ۔حرارتھ ہُرراوُن۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) خوشکبتھ کھارٕنی ۔توس ژلُن۔جیرٕ اَنُن ۔تنگ کرُن۔سختی اَنٛنۍ (زیادٕ یا ووکھ کاٗم دِتھ)۔ترٕژانہٕ ۔ کاپٕنھ ژانُن۔ پریشان کرُن۔ یِذا دیُن۔

تپھر :-ن۔موٗل: تپھر]۔کرٛکھ،دَبارٕ،شور کرنہٕ ستی کُنہِ کتھِ پٮ۪ٹھ ناراضگی (ہاوٕنی)۔توٗز۔دُم۔ہنگامہ۔

تپھر ژلنۍ :-توٗز ژٕلنۍ۔دُم ژلُن ۔(کُنہِ کامہِ بیترٕ پٮ۪ٹھ) شور ژلُن۔ ہنگامہٕ لاگُن ۔کرٛکھ لاگنۍ۔ پھٕٹنگ ژلنۍ۔ اَگادٕ گژھن ۔ سخ دَبارٕ کرُن۔ کُنہِ کتھِ پٮ۪ٹھ سخ شور ژلُن ۔کرٛکھ ژٕلنۍ۔

تپھر ووٕتھنۍ :-(کُنہِ کامہِ موکھٕ) شور ووتھُن ،کرٛکھ ووٕتھنۍ۔ہنگامہٕ لگُن۔دُم ووتھُن۔

تتبع :-موٗل >ع: تتبع]۔ا۔کاٗنسہٕ پتہٕ پتہٕ پکُن۔کاٗنسہٕ

ہُنٛد طریقہٕ یا وَتھ رَٹٕنۍ۔ ۲۔ پأروی نقل۔ تقلید۔

تتہٕ :۔مؤل: تَت <پرٛاکرت: تتہٕ ۔س: تٕتر]۔ تتھ جایہِ۔ تتھ علاقس (منٛز)۔ تیٚأری۔

تتہٕ تور :۔ ۱۔ تتھ خاص جایہِ۔ ۲۔ مرنہٕ پتہٕ، مرِتھ، م، تیٚتھ یٖ نس تتہٕ تور بکار۔

تٕتتھ :۔ تتہٕ نس۔ تتھ جایہِ۔ تٔتی۔ تٔتھی جایہِ پٮ۪ٹھ۔ تتہٕ تیٚتھ۔ تتھن۔

تتہٕ کأل کبتھ :۔ کأل کبتھ پتہٕ اَکھ دوہ گژھتھ۔ تمہِ کأل کبتھ۔ پگاہ پتہٕ ژٕ دوہ یا دویہِ دۄہ۔ ترٛیٚیہِ دۄہ پتہٕ۔

تتہٕ نُن :۔ وُچھو "تتھن"

تٔتے :۔ ۱۔ تٔتۍ۔ تٔتھی جایہِ۔ تٔتھی علاقس۔ ۲۔ تیٚأرے۔ تٔتۍ نیے۔ تٔتۍ تھے۔

تتہٕ یور کُن :۔ تتہٕ پٮ۪ٹھہٕ، تتہٕ پٮ۪ٹھ (وُنیُک تام)۔ تمہِ یور کُن۔ تمہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ وُنستام۔

تتھن :۔ <س: تٕتر۔ تتھ جایہِ۔ تتہٕ نس۔ تتھ جایہِ نِش (ییٚمہِ جایہِ ہُنٛد ذِکر چلان آسہِ)۔

تتہٕ باد :۔ ن۔ مؤل: تتہٕ باد <س: تپتہٕ + ف: باد]۔ ژمہٕ ہنٛز اَکھ بمأری ییٚمہِ ستی سورے پان دزان ہیوٚ ہ باسان چھُ، دَگہِ ستی ماز کۄرنہٕ ہیوٚ ہ یوان تہٕ وُتار ہیوٚ ہ یوان چھُ۔

تتہٕ باد پیوٚن :۔ "تتہٕ باد" کرُن۔ یہِ چھُ اَکھ وۄہو۔ وُچھو "تتہٕ باد" تہٕ۔

تتہٕ باہ :۔ (ل۔م) پٮ۪ٹھۍ پٮ۪ٹھہٕ وُشنیر۔ وارِ نہٕ دیٚتُمت پاکھ (ورگہِ) اَپزٕ تہٕ گرٕمژ کتھ۔ دِلہٕ وُزیمژ کانٛہہ کتھ، ییٚمیُک مقصد کانٛسہٕ ہُنٛد کردار مسخ کرُن آسہِ۔

تتہٕ پٕتر بن لگُن :۔ (ل۔م) تتھن پٕترن (شٕسترٕ پٕتھن) پٮ۪ٹھ لگُن۔ ۱۔ (کانٛہہ چیز حاصل کرنہٕ باپتھ) پریشان گژھن۔ توٗنٛدی جَن لگُن۔ ۲۔ مجبوٗر آسُن، مجبوٗر گژھن۔ (کُنہِ چیزٕ باپتھ یا کانٛہہ چیز حاصل کرنہٕ باپتھ یا کانٛہہ چیز پرٛونہٕ باپتھ)۔ ۳۔ تاوُن لگُن۔

ٹٕتر :۔ م۔ مؤل: ٹٕتر <س: تپتہٕ ۔ ۱۔ اضطراب۔ پریشأنی۔ ۲۔ ژٕکھ شرارتھ۔ ۳۔ سخ ٹٔٹھ (کُنہِ نشہٕ آور چیزٕ چ) زبردس نشہٕ۔

ٹٕتر کھسٕنۍ :۔ (کُنہِ چیزُک یا کتھِ ہُنٛد) أندری تیلُن۔ أندری للہٕ وُن روزُن۔ ۲۔ ژٕرِنۍ ووٚتھٕنۍ۔ شرارتھ کھسُن۔ ۳۔ ٹٔٹھ کھسٕنۍ۔ ٹٔٹھ ترٕنۍ (کُنہِ نشُک عأدی آسنہٕ سببہٕ) تمیُک ضوٚرۄ رتھ باسُن۔

ٹٕتر کھارٕنۍ :۔ شرارتھ کھارُن۔ ژٕکھ کھارٕنۍ۔ ژٕرِنۍ تُلٕنۍ۔ ٹٕتر تُلُن۔

ٹٕتر ترٕنۍ :۔ ۱۔ (کُنہِ نشُک مأدی آسنہٕ سببہٕ) نشُک ضوٚرۄ رتھ باسُن۔ ٹٔٹھ ترٕنۍ۔ ۲۔ سخ ژٕکھ ترٕنۍ۔ سخ پھوٚشٕنۍ۔

ٹٕتر ارے، (ٹٕڑ ارے) :۔ < آواز پٮ۪ٹھ۔ ۱۔ شور (یُس رۄدٕ پینہٕ گژھِ) رۄدُک ترٕتر۔ ترٕترارے۔

۲۔(ورگہٕ پاٹھی) شور۔ بکواس۔ کتھ بکواس۔

ٹَتراے، ہٹراے :- سُہ شور یُس رُو دیپنہٕ یا آب بیترِ (کُنہ تھزِ رپیٹھہٕ بون) پینہٕ کنۍ گژھِ۔

تتہٕ کھَل (کرٕنی) :- پھش اُنُن۔ خرأبی کرٕنی۔ م: اُدرٕ کھل کرٕنی۔

تتہٕ گرٛود :- ن۔ مؤل: تتہٕ گرٛد <س: تپتہ+؟]۔ ژٕلہٕ ژٕبل۔ سَخ دَکہٕ دَک۔ کلہٕ پھرنس نہٕ وار۔ دَبردَنی۔ سِتَم۔ وُتل۔

تتہٕ گرٛود گژھُن :- ژٕلہٕ ژٕبل گژھن۔ سَخ دَکہٕ دَک آسنۍ۔ ۲۔ تبأہی گژھنۍ۔ لتہٕ لوٗن گژھنۍ۔ دَبردَنی میلُن۔ پھش یُن۔ بانبر پینۍ۔ (کینژھہ کرنس) وُتل وَسنۍ۔

تَترُ :- ن۔ مؤل۔ تَترُ <پراکرت تتہ <س: تپتہ۔ ا۔ سَخ دَگ۔ (یوسہٕ زَہر تیلنہٕ سٟتۍ ہیؤہ ووتھِ)۔ پھُہن (چھوکس بیترِ) تمبرِ ہشہٕ نیرنہٕ۔ وِہن۔ ۲۔ دود۔ کأنسہِ ہنٛدِ کنہِ پھوشنۍ یا سختی گژھنۍ۔ ۳۔ (ورگہٕ پاٹھی) ازروٗن۔

تَترُ ووتھُن :- ا۔ زہر ہیؤہ تیلُن۔ (چھوکس بیترِ) سَخ پھُہنۍ۔ وِہن۔ مَرژِ وانگن بیترِ (اُچھن) لگنہٕ سٟتۍ ٹیوٗٹھ لگُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) (کأنسہِ ہُند کینژھہ رُت وُچھتھ) اَندری دَزُن۔ اَزروٗن یُن۔ خوش نہٕ یُن۔ ۳۔ (ورگہٕ پاٹھی) کأنسہِ ہنٛدِ کنہِ سختی گژھنۍ۔ دِلس لگُن، پھیرُن۔

تَتُن :- ن۔ مؤل: تَت <س: تپتہ۔ ا۔ توٗت گژھن۔ وُشنُن۔ ترٛزرٕٹُن۔ گرمُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) ووٗلُن۔ شوٗرُن۔ شرارتھ کھسُن۔ ژکھ ٕسنۍ۔

تتُن ہٕترُن :- (ل۔م) وُشنُن تہٕ شیہلُن۔ ہٕتر پتھ کھسُن۔ ا۔ (ورگہٕ پاٹھی) ہلُن ڈلُن۔ صحتھ بگرُن، بمار بیترِ گژھن۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) اُتی ووٗلُن یا شوٗرُن تہٕ اُتی بیٚہ شوٗدُن۔ اُتی ژکھ کھسنۍ تہٕ اُتی بیٚہ سَردُن۔

تَتوٕ :- ن۔ مؤل: تَتو <س: تتو۔ ا۔ پزر۔ حُقیقتھ۔ ۲۔ توتھ عناصر۔ م، سُے چھُے تتوٕ وِدس اُبیاس۔ (لل دید)۔

تَتھ :- یَتھ مُتلق کتھ آسہِ چلان۔ کُنہِ چیزس (یٚیمیُک ذِکر چلان آسہِ)۔

تَتھ وان (تتھ وأنی) :- ژالنہٕ چالہٕ ہچوٗدَن کُرتھ اَکھ سامانہٕ یٚیمہٕ سٟتۍ کرٛال تھُرن وِزِبانہٕ مٹھاران چھُ۔

تُجلی (تجلّی) :- ن۔ مؤل۔ تجلّی <ع: تجلّی۔ ا۔ جلال۔ گاہ پزٕو۔ چمکھ۔ تابأنی۔ نوٗر۔ تیز۔ ۲۔ شان۔ شوٗب۔

تجمُل :- مؤل: تجمُل <ع: تجمُل۔ ا۔ خوٗبصوٗرتی۔ جمال پزٕزلوٗن۔

تجاوُز :- <ع: تجاوُز]۔ حدِ نیرُن۔ مُقررٕ حدٕ نِشہِ برٕ ونِہہ پکُن۔

تجرُبہٕ :- ن۔ مؤل: تجرُب <ع: تجربہ۔ ا۔ عملن کینژھہ

کرِتھ وُچھُن ۔

تجرُبہٕ کار :۔یَس کُنہِ کامہِ منز سبٹھاہ مہارتھ آسہِ ، پوٗختہٕ زان آسہِ ۔۲۔ جہاندیدٕ ۔ییٚمی زمانُک ژوٗک موٚدُروٗ چھمُت آسہِ ۔

تجویز :۔م۔موٗل ۔ تجویز <ع: تجویز ۔۱۔ رائے ۔ صلاح ۔۲۔دوٚپ ۔وَنُن ۔مِ، سہٕ آومائی سِند تجویزٕ یور۔۳۔ ہیدایتھ (خاص کرِتھ عدالتُک بیتر) ۔ ۴۔کُنہِ چیزُک پائے کرنہٕ باپتھ ہیدایتھ۔م، حکیمہٕ سُند تجویز ۔۵۔ اِجلاسس منز بحثہٕ خاطرٕ قاید موٗجوٗب تحریک پیش کرٕنۍ ۔

تچھا ۱ :۔ن۔موٗل: تچھ ۔اکھ نرم گاسُک ناو۔ یہ چھُ گُربن سبٹھاہ پسند ۔

تچھ ۲ :۔ن۔موٗل: تچھ <س: تکشہٕ > پراکرت: تچھ ۔ ۱۔زل ۔زلُن ۔۲۔ کشُن ۔ تچھنۍ ۔ (امہِ خاطرٕ چھُ ''تچھ'' زیادٕ صحی تہٕ ''تچھ'' چھِ کشتوٗ اَری ونان) ۔

تچھن رٕنۍ :۔کاندرٕ سنزٕ سورٕنۍ (تیٖخ ہش) ۔ییمہِ ستۍ سہٕ توٚندرٕ منزٕ ژوچہٕ زلتھ ٹلان چھُ ۔

تچھان تچھان نشان کوٚہ :۔ہنہٕ ہنہٕ چھِ کوٚہ تام غاب گژھان ۔گائیلن پتھ گائیلہٕ ینہٕ ستۍ چھُ بوٗ ہودُر اِنسان تہٕ پھٹان ۔

تچھ :۔میٚجنتھ موٗزوٗری ۔ یہ چھُ یِشہ پاٹھی بیٚین لفظن ستۍ یوان ۔م، تچھِ بچھ کرُن ۔

تچھ بچھ :۔ن ۔موٗل۔ تچھ بچھ <س: تکشہٕ + (پوٗت صدا) بچھ ۔ رونہٕ زونہٕ ۔ روٚنگ زوٚنگ ۔ روٗزی زبتہٕ باپتھ ووٹھ ژھانٹھ ۔

تچھِ بچھ کرُن :۔نَم ژَم ژٕٹتھ رونہٕ زونہٕ کرُن ۔ روٗزی زینہٕ باپتھ ووٹھ ژھانٹھ کرٕنۍ ۔ تتہٕ تتہٕ گُذار کرُن ۔

تچھِ تچھ :۔کُنہِ چیز باپتھ ژھرٕ ٹہٕ ژھرٕ ٹھ پھزار ۔

تچھِ تچھ کرُن :۔۱۔ پھہزار دِنۍ ۔ کُنہِ باپتھ ژھرٕ ٹہٕ ژھرٕ ٹھ کرٕنۍ ۔۲۔ کُنہِ کتھِ متلق بییہ تہٕ بییہ پرٕژُھن ۔کوٗری کوٗری کتھ کڈنچ کوٗشش کرٕنۍ ۔ زول دیُن ۔ژھوٚنڈ دیُن ۔ژھانٔڈ دِنۍ ۔

تچھ کتر :۔وُچھو ''تچھ تچھ''

تچھُن :۔ن۔موٗل: تچھ <س: تکشنہٕ > پراکرت : تچھنہَ] زلُن ۔ صاف کرُن ۔ نموستۍ کانہہ چیز زلتھ نیُن ۔

تحت :۔<ع: تحت] ۔تل ۔موٗجوٗب ۔ مُطابق ۔م: قونونس تحت آیہِ کاروائی کرنہٕ ۔

تحتُل ثرا :۔ن۔موٗل: تحتُل ثرا <ع: تحتُ الثرا] ۔تل پاتال ۔ زمینُک سارِوے کھوتہٕ بوٚنیم طبقہٕ ۔

تحتُل شعور :۔ن۔موٗل: تحتُل شعور ۔ <ع: تحتُ الشعور ۔

تحریف :۔موٗل: تحریف <ع: تحریف) (کُنہِ تحریرس منز) حرفہٕ بدل بیا کھ حرف تھاوُن یا عبارتھ ڈالنۍ ۔

تحریم :-ع: تحریم۔ا۔ (ل۔م) ایحترام کرُن۔ یزٕتھ کرُن ۔۲۔ نماز پرَن وِزِ گوڈنیُک تکبیر (تکبیرِ تحریم)۔

تحقیر :-موٗل۔تحقیر <ع: تحقیر) حقارتھ۔بےٚ قدری۔ نچہِ نظر (وُچھُن)۔

تحلیل (گرٛژھن):-ع: تحلیل < حل]۔حل (گرٛژھن) رلُن۔اَکھ اَکس اَندر میُل (سپدُن) گلَن۔

تخلُص :-ن۔موٗل: تخلُص <ع: تخلص < تخلص۔ شائرٕ سُند ژھوٚٹ ناو یُس سُہ پننہٕ شارَن منز اَنان چھُ۔لکھٕنت۔

تخت :-ن۔موٗل: تخت <ع/ف: تخت۔ا۔بادشاہ سٕندِ بیہنچ سوخاص چوٗکی بیترِ یتھ پٹھ بہتھ سُہ راج کران چھُ۔سنگاسَن ۔ گدی ۔۲۔ ڈوٗنگ ۔ ۳۔تخت پوٗش۔ چوٗکی پٔچن ہٕنز بنأوٕٹ بیہن جاے۔

تخت نشینی :-تختس بیہنُک رسم۔تاج پوٗشی۔

تختس بہُن :-تاج پوٗشی پتہٕ پادشاہ سُند گوڈنچہِ لٹہِ پادشاہ سٕنز جایہِ بہُن۔ پادشاہی رٹٕنۍ۔ حکومتھ رٹٕنۍ۔

تختس کھسُن :-وُچھو ''تختس بہُن''

تختہٕ رَوان :-اکھ قسمُک تخت یتھ پٹھ بہتھ رازَن، نوابن کہاراکھ جایہِ پٹھ بیٚیس جایہِ چھِ پھِرناوان۔

تختہٕ سُلیمانؑ ا/سُلیمأنی :-حضرتِ سُلیمانؑ سُند تخت یُس رِوایتہٕ کِنۍ وُڈان اوس۔

تختہٕ طووٗس :-پادشاہ شاہِ جہانٕہ سُند تخت یُس مورٕ شکلہِ اوس۔

تختہٕ تاج :-تخت تہٕ تہٕ تاج تہٕ۔مطلب، پادشاہی ۔ سَردأری۔اوبروے۔

تختہِ سلیمان ۲ :-شنکراچاریہ کوہ۔ سُلیمان ٹوٗپ ۔ سرینگرس منز گگرِ بلہٕ نِشہِ اکھ بالُک ناو، اَمیُک پرٛوُن ناو چھُ ''گوپاڈرِ''۔

تختہٕ :-ن۔موٗل: تختہٕ <ف: تختہ۔ا۔پٔٹ۔پچہِ ژکُل۔ پچہِ کھٔنڈ۔ پچہِ ۔۲۔چوٗکی۔سولوٕکٕٹ چوٗکی یتھ پٹھ دانس تَل بہن واجنۍ بہان چھےٚ۔پٔچن ہٕنز بنأوٕنٕ بہَن جاے۔۳۔سرٛانہٕ پٔٹ، یتھ پٹھ موٚردس سرٛان دوان چھِ۔۴۔ پھاسہِ کوٗلس تلہٕ کنٛچ پٔٹ، یوسہٕ پھاسی دِنہٕ وِزِ کھرٕ کھوروتلہٕ کڈنہٕ یوان چھےٚ۔۵۔ پٔچ سُند موٚنڈ۔ یتھ پٹھ پٔچ یا واژ بیترِ ماز ژکراوان یا دَگان چھُ۔۶۔ موٚٹ وَرق یا پوٚٹ۔گُنہِ داپچ ژادر۔مِ ہتٕر امہٕ تختہٕ۔

تختہٕ پوٗش، تخ پوٗش :-ا۔کوٗکی۔زٔمینہِ پٹھ تھوٚد پٔچن ہٕنز بنأوٕٹ بہن جاے یاتتھ پٹھ ترٛاوٕنٕک مسنٔد۔

تختہٕ کڈُن :-پٔٹ کڈٕنۍ۔

تختہٕ گرٛژھن :-ا۔ہکراوُن۔لکٕر گرٛژھنۍ۔۲۔ہوکھُن۔

پٕٹ گژھنۍ۔ کمزور گژھن۔

تختہٕ موٚنٛڈ :۔ پَچ سُند سُہ گول موٚنٛڈ یَتھ پٮ۪ٹھ سُہ ماز نِکران یامژھ دَگان چھُ۔

تختہٕ کرُن :۔ (لڑایہِ جنگس منٛز) دُشمن میٚژ مِلناوُن، پھش پھرُن، تباہ کرُن۔ شُترس سخ شِکس دِیُن۔

تختہٕ مشق (کرُن) :۔ ا۔ کانٛسہِ پٮ۪ٹھ تجربہٕ کرُن۔ کانٛسہِ پٮ۪ٹھ ہیچھُن پچھُن۔ ۲۔ کھٔشی نہٕ مٔکری کرُن۔

تخریب :۔ ن۔ موٗل: تخریب < ع: تخریب۔ ا۔ برٔبادی۔ خرٲبی۔ تبٲہی۔ وٲرٲنی۔ وُجارگی۔ ۲۔ (کانٛہہ نظام پھُٹہٕ راوُنہٕ خاطرٕ)۔ تشدد کرُن۔ نوقصان واتناوُن۔

تخریبی کاروٲیی :۔ تِژھ کانٛہہ کام یا حرکتھ یٮ۪مہِ سٟتۍ کانٛہہ نظام برہم سپد۔

تخریب کار :۔ تخریب کرن وول۔

تخفیف :۔ < ع: تخفیف۔ ا۔ کم گژھُن۔ کمی۔ ۲۔ (کُنہِ محکمس یا اَدارس منٛز مُلاٗ زمژ ہنٛزٕ جایہِ) کم کرنہٕ۔

تخلیہ :۔ خلوتھ۔ تنہاٗیی۔

تخلیق :۔ ن۔ موٗل: تخلیق < ع: تخلیق۔ ا۔ پٲدٲیش۔ وُزنۍ۔ کینٛہہ نوٚو کرُن۔

تخلیق کار :۔ شاعر۔ اَدیب۔ فن کار بیترِ۔ یُس کانٛہہ نوٚو شاہکار پٲدِ کرِ۔

تخمینہٕ :۔ ن۔ موٗل: تخمین < ع: تخمین۔ ا۔ أنکہٕ وَن۔ اَنہٕ مان۔ اَندازٕ۔ ۲۔ بٟچھ أنکہٕ وَن۔

تَدَبُر :۔ ن۔ موٗل: تَدَبُر < ع: تَدَبُر]۔ بوزٕ شوز۔ سوچ سمجٕ۔ عقٕل۔ بود۔

تدٕرے :۔ < س: تدٕ اپو] نیلی یوت۔ توٚے یوت، تہٕ کرِتھ۔

تدوُرک :۔ ن۔ موٗل: تدوُرک < ع: تدارُک۔ ا۔ روکنُک پاے۔ نہیب۔ مَدارٕ۔ کھتیر۔ ۲۔ چارٕ۔ ۳۔ شیہمتھ۔ م: مَنگنُک تدوُرک۔

تدبیر :۔ م۔ موٗل: تدبیر < ع: تدبیر]۔ چارٕ۔ وَتھ۔ ووپاے۔ ترکیب۔ علاج (کُھر کاسنہٕ باپتھ)۔

تدبیر کرُن :۔ بوزٕ شوزٕ کرِتھ کانٛہہ وَتھ کڈٕنۍ۔ چارٕ کرُن۔ ترکیب ژھانڈٕنۍ۔

تذبذُب :۔ ن۔ موٗل: تذبذُب < ع: تذبذُب۔ ا۔ پھرٕ ژٹہٕ پھرٕ ٹھ۔ تشویش۔ ترٕدُد۔

تذکرٕ (تُلُن، ووتھُن) :۔ ن۔ موٗل: تذکرٕ < ع: تذکرۃ۔ بیان۔ ذِکرٕ۔ کانٛسہِ ہنٛز کتھ (تَس برٚونٛہہ کُنہِ یا پتہٕ کُنہِ)۔

ترا :۔ ن۔ تَر < ف: تَر۔ ا۔ بیوٗل زبنہٕ پتہٕ تتھ کھوٚتمُت سبٹھاہ لوکُٹ کُل۔ گب۔ ۲۔ نُتچہٕ۔ پھَل۔ م، اَتھ کتھِ دژ اونہٕ وُنستام کانٛہہ تَر۔ ۳۔ (کُنہِ چیزُک) ہَر، بہترین حِصہٕ۔ فٲیدٕ م، ہَر تَر کھولوٗکو۔

تَرکڈُن :۔ (ورگہٕ پٲٹھی) کُنہِ سِرٕ کِس تاہس واتُن۔ کُنہِ کتھِ ہنٛدِس ژٕرِکس تام واتُن تہٕ پتہٕ لوٗکن اصل رازٕ وَنُن۔

ترنیرُن :-۱۔ بیوٗل زیوٗن تہٕ تیتھ کُل بیترِ کھسُن۔
۲۔ (ورگہ پاٗٹھی) کُنہٕ ماملچ اصلیتھ نٔنی۔ کُنہٕ کتھِ ہُند ژوٗک تام تٔنن (تہٕ لوٗکن منز واتُن)۔
۳۔ کُنہٕ کتھِ ہُند نتیجہِ نیرُن۔ اثر نیرُن۔

ترٕ۲ :-(ژ) یہِ پیور یا (ژ) گژھ اپور (کٔدلس ذٔری یا وس بیترِ)۔

ترتر :- کٔدلس، کولہِ بیترِ اپارِ پیور یتہٕ گژھ۔

ترٕ۳ :-ن۔ موٗل: ترحف: تر۔ سرٕ ہیُل۔ سرٕ یہہ دار۔ اوٗژر۔ أدریرسان۔

ترس تژاوُن :-(کانٛہہ چیز) آبس منز دزٕ وُن تھوٗن۔ سرٕ یہناوُن۔ آبہٕ ستی (کانٛہہ چیز) پٔرٕ پاٗٹھی أدراوُن۔ مِ، شیر ترس تژاوُن۔

ترٕس تھوٗن :- ترس تراٗوِتھ کانٛہہ چیز تھی منز تھوٗن۔ مِ، شاہ تر تھوٗن راتس ترس تہٕ اِدٕ چوٗن۔ وُچھو "ترس تژاوُن" تہٕ۔

ترکڈُن :- وزٕ ناوُن تھوٗتھ کُنہٕ بوٗٹہٕ رس کڈُن۔

ترکرُن :- أدراوُن (آبس منز بوڈِتھ) سرٕ ہیُل کرُن۔ (آبس منز) کرٕژوُن۔

ترگژھن :- أدرُن۔ بوڈُن (آبہٕ ستی)۔ سرٕ ہیُل گژھن۔

ترل :-ن۔ موٗل: ترل حف: تر۔ س: ترلہ]۔ آبدار (چیز) سُہ چیز یتھ ترٕی آسہِ، آب آسہِ۔ تر۔ سرٕ یہہ دار۔ سیال۔ آب ہیوٗہ۔

ترنُم :-ن۔ موٗل: ترنُم حع: ترنُم] (گبون) لَہر۔ خوش لحاٗنی۔ رژ آواز۔ جان ہوٗٹ۔

ترنگ :-م۔ موٗل: ترنگ۔ حس: ترنگہ۔ ۱۔ لَہر۔ مَلُر۔ مَلکھ۔ ۲۔ کُنہٕ کُن گاٗمژٕ گلن۔ ۳۔ کُنہٕ خیالس یا جذبس ستی ییر گژھنچ حالتھ۔

ترنگ ووٕتھنی :-(ل۔م) مَلُر کھسُن۔ آبس لہر ووٕتھنی (ورگہ) کُنہٕ کُن گلن گژھنی۔ ئلہٕ کانٛہہ خیالاتن یا مَنس أندر رکینٛہہ وُژن۔

تراکھ :-ن۔ موٗل: تراکھ حمُ ہ: ترٛاکا۔ ۱۔ کانٛہہ زیوٗٹھ تہٕ گوٗب چیز وٗسی پینچ آواز۔ ۲۔ (ورگہ پاٗٹھی) فاقہٕ۔ سُکہٕ۔ ووپَس۔ بتہٕ بیترِ نہٕ آسنہٕ کنی کھینہٕ چنہٕ روٗستُے روزُن۔

تراکھ دیُن :- فاقہٕ دیُن۔ سُکہٕ دیُن۔ (ژکھ بیترِ آسنہٕ کنی) کھینہٕ چنہٕ ورأے روزُن۔ کھنی نہٕ کھیوٗن کرُن۔

تراکھ (ترکھ) کٔرِتھ پیوٗن :- ٹاس کٔرِتھ پیوٗن۔ یتھہٕ پاٗٹھی وٗسی پیوٗن یُتھ بٔڈ صدانیر۔ وُکراونہٕ یُن یالاینہٕ یُن۔ دژ وپھ کٔرِتھ پیوٗن۔

ترانہٕ :-ن۔ موٗل: ترانہٕ حف: ترانہ۔ ۱۔ تِمہٕ کتھہٕ یموٗ ستی نہٕ کانٛہہ فاٗید واتہِ۔ بےٚ سوٗد کلامہٕ۔ شبرٕ نگی، راد۔ کھر۔ ۲۔ باٗتھ۔ راگ۔ قومی باٗتھ۔

ترانہٕ گرٕنی :- تِمہٕ کتھ کرنہٕ یمن نہٕ سوٗد آسہِ نہٕ ساد آسہِ۔ پٔنٕنی پادشاٗہی وٕنٕنی۔ اوٗرٕی (کاٗنٛسہِ ہندِس حالس سنہٕ روٗستُے) کتھا کتھا کرٕنی۔

ترانہٕ گرٕنۍ :-اڑری کتھا کتھا کرٕنۍ ۔(بیٚیہ سُنٛد دود بےٚ مانے زانٛتھ) کتھ کرنہٕ ،قصہٕ وَننۍ۔

ترانہٕ گوٚر، ترانہٕ گر، ترانہٕ ساز :-یُس اَلوٗ رائے یا کتھا دِیہ بٕرتھ ۔ یُس بیٚیہ سُنٛد دود بےٚ مانہٕ زانٛتھ کتھا کتھاہ کران آسہِ، دَربار داٗری کران آسہِ۔

ترانہٕ وَننۍ :-وُچھو" ترانہٕ کرٕنۍ "۔

تراوٗیح :-م۔مؤل: تراوٗیح <ع: تراوٗیح]۔تمہِ نماز بس وُہ رکائژ یمہٕ خوفتن چہِ فرٕض نماز پتہٕ پرنہٕ یوان چھےٚ (کینٛہہ لؤکھ چھِ وُہو بدلہٕ اَٹھے رَکائژ پران)۔

ترِا(ترِبوٚد) :-م۔مؤل: ترٕ<؟س: تَرٕنۍ ۔ا۔اکہِ قِسمک گاسہٕ یُس گُپن کھوان چھِ۔ ۲۔اکہِ قِسمچ بوٗٹۍ یتھ ژیٚٹنۍ کرِتھ چھِ کھوان،اَمہِ ستیٚ چھُ نستہٕ دِہ ہیٚوہ ووتھان ۔ اَتھ چھِ یِژیاٗٹھی "ترِبوٚد"تہِ ونان۔

ترِ۲ :-بوٗنۍ مہٕ لرکانہٕ۔

ترِکو :-اِپز تاٗریف۔ (کانٛہہ مطلب کڈنہٕ خاطرٕ) پھر ۔شابَش۔

ترِ بانہٕ، ترِپیالہٕ :-سُہ بانہٕ یتھ منز ژوچہِ وَربن چھکنہٕ یا پتھ نوٚنہٕ آب تھوٗنہٕ چھُ یوان۔

ترِس :-ن۔مؤل: ترِس<ف: ترٕس]۔ آر۔ رَحم ۔ دَیا۔ پاس۔

ترِگرٕژھن :-آر گرٕژھن۔کانٛسہِ لاینٛس کرنس نہٕ ووندٕ یُن ۔رَحم یُن ۔(کانٛسہِ پیٹھ)دِل کُملُن ۔دَیا ینٛز۔ زرٕ زرٕ گرٕژھن۔

ترِس یُن :-آریُن ۔رَحم یُن ۔ (کانٛسہِ پیٹھ) دِل کُملُن ۔دَیا ینٛز۔

ترٕنگہٕ :-ن۔مؤل: ترٕنگ <س: ترٕنگہ۔ بٔڈ۪ہ نٔبن ہُنٛد (پژون) کلہٕ وٕلیٚن، یِہ چھُ اَکھ زیوٗٹھ لاٹھ آسان یُس کلس اَندی اَندی گنٛڈان چھِ تہٕ تٔلی مہٕ ژٕندر رِنٛش چھس لہرٕ ہِشہِ بناوان۔بٔڈ۪ہ نٔبن ہُنٛد کسابہٕ۔

ترٕنگہٕ گر :-ترٕنگہٕ گنٛڈن واجیٚنۍ۔

ترٕنگہٕ موٚہر :-سُہ چیز (بٔڈ ہار یا بوتلہٕ ژوک بیترٕ) ییٚمہٕ ستیٚ ترٕنگہٕ رٕکس پیٹھی مس لاٹس روشن کران چھِ یا موٚہرٕ دِوان چھِ۔

ترٕن :-ن۔مؤل: ترٕ<س: ترنہٕ۔ترِکہ۔ا۔تارلبُن۔ یپارٕ پیٹھ اپور یا اَپارٕ پیٹھ یپور واتُن ۔اکہِ بٔٹھِ پیٹھ دوٗےِ مس بٔٹھس واتُن (ژھانٛٹھ یا ناوِ بیترٕ کیٚتھ)۔ا۔اکہِ اَنٛدٕ پیٹھ بیٚیس اَندس واتُن۔ مِ،سڑکہِ ترٕن ۔۲۔کوہ کڈُن۔ بالس اپور واتُن۔ مِ، کوہس ترٕن۔ ۳۔ تارلگُن۔ نجاتھ لبُن (صوٗفی یین ہٕنز کتھ)۔۴۔ کانٛہہ کتھ کاڑبن منز ینٛز۔ کانٛہہ کتھ دِماغس منز ینٛز،فِکرِ ترٕنۍ، سمجس منز ینٛز یا بوٚزمنز ینٛز۔کانٛہہ کتھ وہٕژنۍ، ژھپہٕ

بہنۍ یا تَمِیُک اَثر گژھن۔ ۵۔ کامیاب گژھن۔
جمائژ کھسُن۔ اِمتحانس بیترِ منز کامیأبی لبنۍ۔
اِمتحانس نیرُن۔ ۶۔ کُنہِ چیزس کانٛہہ ترل
مادٕ اپارٕ یپور پھاٹُن۔ داغ اَژُن ۔ ۷۔ کَریا
کوٚٹ بیترِ کُنہِ (کولہِ کھوڈس بیترِ) اپارٕ یپور
واتُن یا پکُن۔ تارٕ اَر وَر واتُن (کولہِ بیترِ)۔
۸۔ (ییٚ سُند) اَثر ترُن۔ م، لاگ ترٕنۍ۔

تَرٕوٕنۍ، تارٕ وٕنۍ :- تارٕ پأنٛسہ۔ ناوٕتارٕ کڈیاریا پأنٛسہٕ
نہٕ تاردِنہٕ باپتھ ہأژٕ ہسنز موٚزوٗرۍ۔

ترٕوُن :- ن۔ مؤل: تَر > س: تَر+ وان۔ ۱۔ (سودا یا
چیز بیترِ) پرٚمانہِ کہِ وَزنہِ کھوتہٕ ہنا ژوٗر۔ ترٕ کرِ
ہِنٛد تمہِ پأ ترُک بون آسُن (پرٚمانہٕ پأترِ کھوتہٕ)
یَتھ منز سودا آسہِ۔ نمہٕ وِنہِ ڈنٛڈٕ ہُنٛد سودا۔ ترٕ ایہِ
توٗلِتھ۔ (ورگہٕ) چلہٕوُن۔ ۲۔ کولہِ یا بالس بیترِ
اَپور واتہٕ وُن۔ یُس تارٕ ترِ۔ ترٕن وول۔ یُس
تارِتھ ترُن آسہِ۔ ۳۔ کامیاب سپدٕوُن۔ یُس
کامیاب گژھتھ ہیکہِ۔ یُس کامیاب سپدٕنکی
علاماتھ آسَن۔ ۴۔ یتُھ قرضہٕ یُس اَداہیکہِ سپدِتھ۔
یمہِ چہٕ اَدأیگی اَندرشکھ آسہِ نہٕ۔

تِرتھ گژھن :- ۱۔ یتھ تتھ (کولہِ بیترِ) اپور واتُن،
بیٚپس بٹھس واتُن۔ ۲۔ تار لگُن (کُنہِ کامہِ
کارس بیترِ) اَنٛد واتُن۔ ۳۔ سُنتھ گژھن۔

تروزدَر، (ترأزدَر) ۔ تولن وول۔ یُس تولنس پیٹھ آسہِ۔

تَربیتھ :- م۔ مؤل: تربیت > ع: تربیتہٕ ہیٚچھناوُن۔ کُنہِ
اَندراہل گژھنہٕ باپتھ ہیٚچھن۔ خطِ نیرُن۔

تَربیتھ دِنۍ ۔ ۱۔ کُنٛج تأ لیم دِنۍ۔ کمہِ کڈُن۔ خطِ کڈُن۔
ہیٚچھناوُن ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) رِتی آداب تہٕ
اَخلاق ہیٚچھناوُن۔ ووتھنُک بیٚہنک تہٕ کتھ کرنُک
باش دیُن۔ اِنسان بناوُن۔

تربیتھ کرٕنۍ :- ۱۔ ہیٚچھناوُن۔ کُنہِ منز خطِ کڈُن تہٕ
مأہر بناوُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) (پیٖر سُند پنُن
چیلہٕ بیترِ) وُظیفہٕ بیترِ ہیٚچھ ناوُن۔ کمہِ کڈُن۔
مُکمل بناوُن۔

تَربیتھ یافتہٕ :- یُس تربیتھ دِنہٕ آسہِ آمُت۔ یُس ہیٚچھناو
آمُت آسہِ۔ یُس کُنہِ منز خطہِ دژ امُت آسہِ یُس
کانٛہہ فن یا ہونرٕ ہیٚچھتھ قأبِل بنیومُت آسہِ۔

ترپُن :- ن۔ مؤل: ترپ > س: ترپنہ]۔ موردن
ہِنٛدی نأوی ترٕ لیش دِنۍ۔ پیترُن۔ ترٕ لیش دِنۍ۔

تَرتَرا :- ن۔ مؤل: تَرتَر > س: ترٕٹ، آوازِ پیٹھ] س
آوازیوسہِ روٗدٕ پھیرِی یا آب بیترِ پینہٕ کِنۍ نیران
چھےٚ (روٗدٕ) ٹپ ٹپ۔

تَرتَر۲ (کرُن) :- تیز تیز کتھ کرنہِ۔ چرٕ کرُن۔ پرٚ پرٚ
کرُن۔ سبٹھاہ کتھ کرنہٕ۔

تَرتَر لاگُن :- بکھ بکھ لاگُن۔ تَرتَر کرُن۔ کتھ
بکواس لاگُن۔ سبٹھاہ کتھ کرنہٕ۔

تَرٹرۍ :- سبٹھاہ تیز تیز کتھ کرن وول۔

ترترکرن وول :- بکوٲسی یُس پرٕ پرکران آسہِ ۔ کتھل ۔ کتھٕ کُتال ۔ چاپرؠ ۔

ترتیب :-م ۔مؤل: ترتیب <ع: ترتیب <رتب ۔ ا ۔سلسلہٕ وار آسُن ۔دَرجہِ دَرجہِ آسُن ۔ پنٕنہِ پنٕنہِ جایہِ آسُن ۔۲ ۔ژٲر ۔

ترتیپس منز :-ا ۔ترتیپہِ سان ۔الگ الگ کڈتھ تہٕ تھٲوِتھ ۔ژٲر کٔرِتھ حسابس منز ۔۲ ۔(رِسالہِ ، کتاب بیترِ) ترتیب دِنہٕ یِکس حالتس منز یوسہٕ وُنہٕ زیرِترتیب آسہِ ۔

ترتیپہِ ورأے :-یتھ نہٕ کانٛہہ ترتیب آسہِ ۔ بےٚ ترتیب ۔ژٲر کرنے ۔ہُرہُر کٔرِتھ ۔

ترتیب دِنۍ :-ا ۔چیز دَرجہِ بٔندی سان تھوِنۍ ۔ژٲر کٔرِتھ پرٛتھ چیز پنٕنہِ اصٕل تہٕ صحی جایہِ تھٲوُن ۔ ۲ ۔(رِسالس ، کِتابہِ بیترِ منز) موادس ژٲر کرِنۍ تہٕ پرٛتھ مضموٗن ،نظم ،غزل بیترِ سلسلہٕ وار پنٕنہِ صحی جایہِ تھوِنۍ ۔

ترتیب وار :-ترتیپس منز ۔ترتیپہِ سان ۔درجہٕ بہ درجہٕ ۔الگ الگ ژٲر کٔرِتھ ۔پنٕنہِ پنٕنہِ جایہِ ۔

ترجمہٕ :-ن ۔مؤل: ترجَم <ع: ترجمۃ ۔زبٲنۍ پھیر ۔ اکہِ زبٲنۍ ہُند موادبیٚیس زبٲنۍ منز پھرُن ۔

ترجمہٕ کرُن :-اکہِ زبٲنۍ ہُند موادبیٚیس زبٲنۍ منز پھرُن یا وُنُن یا زبٲنۍ پھیر کرُن ۔

ترجمہٕ کار :-ترجمہٕ کرن وول ۔زبٲنۍ پھیر کرن وول ۔

اکہِ زبٲنۍ ہُند موادبیٚیس زبٲنۍ منز پھرُن وول ۔

ترجمہٕ کھاژن :-(کانٛسہِ) تھرکھارِنۍ ۔رِواج کھاژن ، مخرجہِ کھاژن ۔کانٛسہِ ہٕلی آدر کرُن ، تأریف کرِنۍ (سُہ زَن آسہِ نہٕ تأریفن لایق) ۔

ترجیع بند :-ن ۔مؤل: ترجیع بَند <ع: ترجیع +ف: بند] شأیری ہُند اکھ صِنف ۔

ترجمان :-مؤل ۔ترجمان <ع: ترجمان] ۔کانٛسہِ ہِنٛدِ طرفہٕ کینٛہہ وَنَن وول ۔

ترجمأنی :-ا ۔کانٛسہِ ہِنٛدِ طرفہٕ کینٛہہ وَنُن ۔کانٛسہِ ہِنٛدِ کنہِ ووتھُن (جواب دِنہٕ) ۔

ترجمأنی کرِنۍ :-کانٛسہِ ہِنٛدِ طرفہٕ کینٛہہ وَنُن ۔ کانٛسہِ ہِنٛدِ کنہِ ووتھُن ۔

تردید :-ن ۔مؤل: تردید <ع: تردید <رد] کُنہِ کتھِ ہُند رد ۔اِنکار ۔

ترُدد :-ن ۔مؤل: ترُدد <ع: ت ۔ردُّ د ۔ا ۔(کانٛسہِ ہُند مُصیبتھ وُچھِتھ) وأنج ژھینٛنۍ ۔۲ ۔تذبذب ۔

ترسُن :-ن ۔مؤل: ترَس <س: ترٛشیہ ۔مُ ۔ہ: ترسنا ۔ اَبٹن ۔کُنہِ چیز باپتھ کرٛیشُن ۔ترٛپُن ۔

ترساوُن :-ن ۔مؤل: ترَس <مُ ۔ہ: ترسانا] ترٛپاوُن ۔ اُہناوُن ۔کُنہِ چیز باپتھ (کانٛہہ) چھوٕر چھوٕر کرناوُن ۔چھوچھِ کٔترۍ کرناوُن ۔کُنہِ چیز باپتھ کانٛہہ کرٛیشہِ وُن تھاوُن ۔

ترقی :-م ۔مؤل: ترقی <ع: ترقی ۔ا ۔منٛصبس منز ہُربر ۔

عوٚہدس منٛز اضافہٕ یا ہُر بر ۔۲۔ پاپر جاۓیۍ نوٗن تہٕ پھوٚلُن ۔یہوٚ دی۔۳۔تھز ر بجر (لبُن) ووٕنہٕ ژار۔

ترقی بَنٕز :۔عوٚہد بڈُن۔ (نوکری پیٚشس) منصب ہرُن۔تنخاہ تھدُن۔

ترقی کرٕنۍ :۔تھز ر بجر لبُن۔ پاپر جاسپدُن۔خوشحال بنُن۔ مالس دولتس منٛز ہُر بر سپدُن۔تجارتھ بیترٕ ہرُن۔ہارٕ بننہٕ۔بوٚڈ موٚہنیوٕ بنُن۔

ترک۱ (کرُن) :۔ن۔موٗل: ترک <ع: ترک ۔ ۱۔ترٛاوُن۔ دَس برداسپدُن۔ موکلاوُن۔ ۲۔لورنہٕ روزُن۔ مازُن نہٕ۔لگاو ترٛاوُن۔

ترکہٕ دُنیٖا :۔دُنیٖا ترٛاوُن۔ ۲۔ دُنیٖ یہکس لوٚہ لنگرس لتھ دِنۍ۔سنۍ یاس رٹُن۔

ترکہٕ موالات :۔تولق ژٹُن۔بے کاٹھ۔

ترکہٕ وطن :۔زہنہٕ جاے ترٛاوِتھ بیٚیس جایہ روزنہٕ گژھن۔پنُن مُلک ترٛاوِتھ بیٚیس مُلکس منٛز بسُن۔

ترک۲ :۔ن۔موٗل: ترک <س: ترکہ۔۱۔ منطق ۔ ۲۔ بحث،مُباحثہٕ۔بوزٕ شوٗز (کرٕنۍ) غور خوض۔ ۳۔وارٕ وُچھُن۔سۄنتھ وُچھُن (کُنہٕ)۔ چھان بین۔سرٕ کرُن۔

ترکاٗری :۔م۔موٗل: ترکاٗری <ا: ترکاری۔۱۔سبزی (کھینٛز لایق)۔۲۔(ورگہٕ پاٹھی) نوزُک چیز، اُویُل تہٕ زاُویُل چیز۔جل خراب گژھوٕنۍ چیز، وَس بیترٕ۔

ترکیب :۔م۔موٗل: ترکیب <ع: ترکیب۔ ۱۔ژھومب ۔ طریقہٕ ۔وَتھ ۔صوٗرتھ تدبیر ۔ علاج ،طب (ٹب)۔۲۔بُنٛدِش (لفظن ہنٛز)۔

ترکیب بَنٛد :۔شاعری ہُنٛد اکھ صِنف۔

ترلہٕ :۔ن۔موٗل: ترل <س: ترلہ۔سخ زارٕ پار۔

ترلہٕ کرٕنۍ :۔۱۔تماشہٕ کرٕنۍ۔نخرٕ تہٕ وَر کرٕنۍ۔۲۔سخ زارٕ پارٕ کرُن۔

ترمیم :۔م۔موٗل: ترمیم <ع: ترمیم۔شوٗزرُن۔ اِصلاح ۔ دُرستی۔ ٹھیکھ کرُن۔شیرُن کرُن۔ژٹہٕ واٹھ۔

ترمیم کرٕنۍ :۔۱۔شوٗزرُن (کُنہٕ چیزس) ژٹہٕ واٹھ کرُن۔ درُس کرُن۔ شیرُن۔ ٹھیکھ کرُن۔ اِصلاح کرُن۔ ڈالُن ۔ اورٕ یور انُن۔ نوٕقص کڈُن۔ غلطی شیرٕنۍ۔ ۲۔(زمینس) اندراج شیرُن۔

ترَوار :۔م۔موٗل: تروار <س: تروارِ] وُچھِو "تلوار"

تروار بردار :۔یُس تلوارٕ رٹِتھ آسہٕ۔تلوار بردار۔

ترویج :۔رِواج لبُن،عام سپدُن۔

تریاق/ترٕیاق :۔موٗل: تریاق <ع: تریاق۔ ۱۔سُہ دوایُس (وننہٕ کنۍ) سرٕ پھ ٹوپہ دوا چھُ۔ ۲۔(ورگہٕ پاٹھی) اُفین۔۳۔زہر موہر۔

ترٕبوَن :۔ن۔موٗل: ترٕبون <س: ترِ+بھُوَنَ]۔ ترٕےزگتھ۔ترٕے عالَم۔ترٕے لوٚکھ۔تہٕ دٕپتھ گو۔ بُتراتھ، جنتھ تہٕ جہنم یا بُتراتھ، پاتال تہٕ

آکاش۔

ترٛبوَن راز :-ترٛن بوَنن ہُنٛد راز۔ ترٛن لۆکن ہترٛن عالمن ہُنٛد پادشاہ یا مأ لِکھ۔۲۔ بگوان شِوسُنٛد اَکھ ناو۔

ترٛبوَن سار :-۱۔ ترٛن زَگتن ہنٛز اصلیتھ۔ ترٛن عالمن ہنٛز حقیقتھ۔۲۔ بگوان شِوسُنٛد اَکھ ناو۔

ترٛبوَن ناتھ :-۱۔ ترٛن زَگتن ہُنٛد مأ لِکھ۔ ترٛن عالمن ہُنٛد مأ لِکھ۔ ترٛن لۆکن ہُنٛد مأ لِکھ۔۲۔ ترٛلۆکی ناتھ۔ بگوان شِوسُنٛد اَکھ ناو۔

ترٛپُن :-ن۔ مۆل: ترٛپ۔۱۔ تنگ جایہِ واریاہ چیز یا لۆکھ تھوٗنۍ۔ ٹپُن۔ ژبلُن۔ اۆری (تنگ جایہِ بیترِ) لۆکھ بَرنۍ، ٹھکنۍ۔۲۔ ترٛوپرُن۔ (درواز، دأر، ٹھانہٕ بیترِ) چیز بنٛد کرُن۔

ترٛپۍ ترٛپۍ :-تھوٗن۔۱۔ کانٛہہ چیز (گنجأیش نہ أستھ تہٕ) زورٕ ژبلۍ ژبلۍ کُنہِ منٛز ٹھکتھ تھوٗن۔ اۆری ژبلُن۔ ٹپتھ تھوٗن۔ ٹپۍ ٹپۍ تھوٗن۔

ترٛپتی، ترٛپتی :-م۔ مۆل: ترٛپتی <س: ترِپتہٕ] سیری، اِطمینان۔ تسلا۔

ترٛپھ :-ژبل۔ ژبلہٕ ژبل۔ ژبلہٕ موٗنگر (یوسہ جایہِ ژھوچرموکھ آسہِ)۔

ترٛپہٕ ترٛپھ :-۱۔ ژبلہٕ ژبل (جایہِ ژھوچرٕ کنۍ)۔ پھر بارے۔ جمہٕ گوٚٹ۔۲۔ کُنہِ چیزس سبٹھاہ منگ (آسنۍ تھپہٕ تھپھ (آسنۍ)۔

ترٛپھتھ :-مۆل: ترٛپھت <س: ترپتہٕ] سیر۔ رأضی۔

مُطمئن

ترٛپھتھ کرُن :-۱۔ سیر کرُن۔ یڈٕ برٕتھ کھیاوُن۔ ۲۔ سیر کرُن۔ مُطمئن کرُن۔ رأضی کرُن۔ خوش کرُن۔

ترٛپھتھ گژھُن:-سیر گژھُن۔ یڈٕ بَرنۍ۔ رأضی گژھُن۔

ترٛٹہٕ برُن :-<س: تڈِت+ بھرجنہ۔۱۔ گٹہٕ کار۔ دٕبردٕنۍ۔ الہٕ گڈٕی تہٕ ملہٕ گڈٕی۔۲۔ انہر ناپرسان۔ بےبۆج۔

ترٛٹھ :-م۔ مۆل: ترٛٹ <س: تڈِت۔۱۔ سوآبہٕ رٕہر یا نارٕ مُہل بیترِ ہیوٚہ یُس اوٚبرس تہٕ اوٚبرس ٹکر لگنہٕ یا پھٹنہٕ پتہٕ کُنہِ جایہِ پیوان چھُ۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) اَسمأنۍ بلاے۔ ناگہأنۍ بلاے۔ م، نٕۍ ترٛٹھ۔ ۳۔ (ورگہٕ پأٹھی) چالاکھ۔ ہُشیار۔ نبٹہٕ۔ تبلنگہٕ۔۴۔ (ورگہٕ پأٹھی) خطرناکھ۔ غضب۔ م، تیُتھ ہیوٚہ موٚہنیولۆ دُک جیل، یہ گیہٕ ترٛٹھ۔

ترٛٹہِ لد، ترٛیٹہِ لد :-یُس ترٛٹھ پیمٕژ آسہِ۔ ترٛٹہٕ تلہٕ دژامُت۔۲۔ (ہزلہٕ پأٹھی) پھوشنہٕ کنۍ تس وَنان یُس نہٕ بوزُن آسہِ۔ یُس نہٕ یوٚرک بوزان آسہِ۔ یُس نہٕ آٹنۍ واٹنۍ پیہِ۔

ترٛٹہٕ وَسنہٕ :-۱۔ ترٛٹہٕ پینہٕ۔۲۔ بلایِن پیٹھ بلایہ پینہٕ۔۳۔ (رۆد لفظس ستی) سخ رۆد پیوٚن۔ زبردس بأرِش پیٚنۍ۔

ترٛ ٹھ پیٚنۍ :-۱۔ اوٚبرس تہٕ اوٚبرس ٹکر لگنہٕ یا پھٹنہٕ پتہٕ آبہٕ رٕہر یا نارٕ مُہل بیترِ (اَسمانہٕ وَسُن)۔

۲۔(ورگہٕ پأٹھی) ہنگہٕ تہٕ منگہٕ کانٛہہ وأرۍ داتھ گژھن۔۳۔اسمأنی بلاے وٕسنۍ۔ناگہأنی بلاے ییٚنۍ۔یہِ چھُ اَکھ وٕہو۔مِ، تَس گژھ ژٕٹھ پیٚنۍ۔

ژٕٹھ ہِش:۔سبٹھاہ شکیل زنانہ۔خوٗبصورتھ زنانہٕ۔حسیٖن زٔنی یوسہٕ پھَش پھِرِ۔

ژٕٹھ ہیوٗ ہ:۔(ورگہٕ پأٹھی) چالاکھ۔ژٕرُک۔

ژٕڈ:۔ڈٕڈ۔مُڈ۔زٕڈموٗنٛڈ۔یَس نہٕ دِماغَس منٛز کیٛنٛہہ تہٕ اَژِ یا یَس نہٕ کیٛنٛہہ تہٕ فِکرِ ترِ۔نیٚشہِ بوٚد۔

ژٕژُن:۔م۔موٗل:۔ژٕژ<س:ترٛس (کانٛہہ ووکھ چیز وُچھِتھ) ژہرن۔کھوژُن۔وٕحشتھ گژھن۔ہأبتھ گژھن۔بےٚ پیوٚن۔پأربہُن۔پھرٕٹھ گژھن۔

ژٕسُن:۔ن۔موٗل:ترٛس<س:ترٛس]۔کھوژُن۔ہأبتھ گژھن۔ژہٕنُن۔بےٚ روزُن۔خوفزدٕ گژھُن۔وٕحشتھ گژھن۔بانٛبرُن۔

ژٕکہٕ باگ:۔۱۔ہیٚنٛدٕ بن ہنٛز ترِ موٗرتی۔برٛہما، وِشنو، تہٕ شِو۔۲۔کٔشیرِ ہنٛدِ اکِہ گامُک ناو یتھ پیٹھ ہرموکھ باٹِچ نظر چھےٚ۔

ژٕکجار، تکجار:۔ن۔موٗل:ژٕکجار<م ہ:تگڑا۔۱۔ژٕکہٕ آسُن۔دوٚر آسُن (کانٛہہ چیز)۔دَربر (گُنہِ چیزُک)۔۲۔تیزی۔ووجر۔ژٕوشر۔تُنٛدی۔

ژٕکجار کرُن:۔تیزی کرٕنۍ۔سخ بُتھ کرُن۔ووجر کرُن۔

ژٕکر:۔م۔موٗل:ژٕکر<س:ترکہ/پنجأبی:تکڑی:ہ:تک]۔تولنٛگ یا وَزن کرنُک اکہٕ۔بڈ تارٕژ۔

ژٕکرِ پوتُر:۔ژٕکرِ ڈَنٛڈِ الانٛد بو دہ یو پأتر و منٛز اَکھ، یہِ چھُ رِکابہِ چالہٕ آسان تہٕ ڈَنٛڈِ ستۍ ژٕ ییٚو یا ژورو رزو ستۍ ستۍ اَلونٛد آسان۔

ژٕکرِ ڈُنٛڈ:۔ژٕکرِ ہُنٛد سہ ڈَنٛڈ یتھ ژٕکرِ پأتر (زٕ) الأنٛدی آسان چھِ تہٕ سےٚ منٛزس تھپھ ہِش آسان چھےٚ یوسہٕ تولَن وِزِ اَتھس منٛز رَٹان چھِ۔

ژٕکہٕ ریر (ژٕکہٕ رٕبر):۔۱۔ژٕکر آسُن۔ژٕکجار۔سخ آنٛچ حالَتھ۔ہکر یوٗمت آسُن۔۲۔یتھ سلأمی تیز آسہِ۔

ژٕکنیار:۔وِچھِو ''ژٕکجار''۔

ژٕگُرا/ژٕکوٚر/تکُر:۔ن۔موٗل۔ژٕگُر<مُ، ہ:تگڑا۔۱۔دوٚز، سخ، یہِ نہٕ سَہل پأٹھی پھُٹہِ یا دٔنٛدی ییہِ۔۲۔(طبی یتہٕ کٔنی) تیز۔ژٕوٗش۔تُنٛد۔یُس نہٕ سیٚدِ بُتھِ کتھ کرِ۔۳۔(ورگہٕ پأٹھی) بےٚ رَحم۔ظألم۔سَنٛگ دِل۔کوٗر۔بےٚ آر۔

ژٕکہٕ راوُن۱:۔۱۔ژٕگُر کرُن یا بَناوُن۔سخ بناوُن۔ڈٕرراوُن۔ہکراوُن۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) بُتھ پھِرُن۔کو بُتھ کرُن۔دِوتھ وٲلنۍ۔پأزار پٹٔی کرٕنۍ۔

ژٕکہٕ رُن۱:۔۱۔دَرُن۔سخ بَنُن۔(کانٛہہ چیز یُس اوٚتتامَتھ نَرم آسہِ ہے) ہکرُن۔ژٕگُر گژھن۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) اِلزٕی بَنُن۔اَلُژ اَژُن۔آرام طلب بَنُن۔کأیِل بَنُن۔

ژٕگُر۲:۔تیز سلأمی دار (پَش بیترِ) وَسہٕ وُن۔

ژٕکہٕ راوُن۲:۔۱۔(مکانُک بام بیترِ) تھوٚد پہَن

کھارُن ، تھٕز راوُن ، تھوٚد ٹلُن ،ترٛ گر پہَن تھوُن ۔۲۔(ناوِ ہُنٛدنم) تھوٚد رٹُن ۔

ترٛ کہٕ رُن۲:۔(بام بیترٕ) تھوٚد دروزُن،تھوٚد کھسُن ، ٹاسُر گژھن ،اکہِ طرفہٕ ہیوٚر کھسُن ، تھوٚد روزُن یا تھَدُن ۔مِ:(ناوِ)نم ترٛ کہٕ رُن ۔

ترٛ گُن :۔ن ۔موٗل: ترٛ کن >س: ترٛ کہٕ ۔ا۔ (ووِ ری سُنٛد)موٚک ۔شٔکل ۔اَتھِ چھِ "بأنٛ" تہٕ وَنان ۔ ۲۔اکہِ قسمُک گوٹہٕ۔یتھ کووٚ گرتھ منٛز سَلے آسان چھےٚ یوسہٕ پھرِ وِتھ (اَتھ پیٹھ) پھمب کتنہٕ یوان چھُ یا أژہس پٔنس وَردِنہٕ یوان چھُ ۔

ترٛ کھا:۔ن ۔موٗل: ترٛ ک >?۔ا۔وَزنہٕ کنٛی خام شےٚ سیر ۔۲۔ پوٗختہٕ پانٛژھ سیر ترٛ ے چھٹانگ اَکھ وَزن ۔ترٛ أکنٛی ۔۳۔ژ کنالہٕ زٔمین ۔

ترٛ ٔکی ترٛ کہٕ:۔ترٛ کہٕ ترٛ کہٕ۔اکہِ اکہِ ترٛ کہٕ۔

ترٛ ٔکی ترٛ کھ : ۔ترٛ ٔک ترٛ کھ ۔پوٗرٕ ترٛ کھ ۔ برابر ترٛ کھ ۔سأرلم ترٛ کھ ۔

ترٛ کھ۲(ترٛ بکھ):۔ن ۔موٗل: ترٛ ک >س: (ویدک) ترٛ کہ سابوٚ نیم دَرِ ۔ (روٗناکھ بیترٕ ہتھ) پُشتک بوٚنیم حصہٕ ۔آسن ۔

ترٛ کہٕ بنٛد :۔کمبرٕ دود بیترٕ ۔

ترٛ گَن ۔ترٛ گنہٕ :۔ن ۔موٗل ۔ترٛ گوٚن >س: ترٕ گنہٕ] ترٕیٚیہٕ لٹہِ یا ترٛ یٚیہٕ پھر اَکھ ۔

ترٛل :۔م ۔موٗل: ترٛ ل >? ۔دتھ ۔ٹل ۔(میٚژ) ٹھُپُل ۔

بوٚ ڈمیٚژ پھوٗل ۔

ترٛ لہٕ ہَر : ۔ترٛ لہٕ جنگ ۔سولڑأے یتھ منٛز ذٕری (ژوٗن وأٚلی) اکھ أکس میٚژ ترٛ لہٕ لایَن یا بُرتھ دِن ۔

ترٛم :۔ن ۔موٗل: ترٛم ۔ >س: ترٛ ندَم ۔ا۔ گوٚد(بچہٕ بیترٕ کوٚ رمُت) ۔کرٕہن بیترٕ تورٛ ژٕ ستیٚ کوٚ رمُت گوٚ د یتھ منٛز ترٕ سار بنٛد کران چھِ ۔۲۔ناوِ نمُک سُہ (اِرٕ وَر) گوٚد یتھ کوٚ ر بیترِ ٹھکتھ پتہٕ رَز بیترٕ گنٛڈان چھِ ۔

ترٛمہٕ سار:۔سو سار یا گر بیترٕ یتھ ترٛم چھِ دِوان تہٕ ترٛ (منٛز)بران ۔

ترٛمناوُن:۔(بچہٕ بیترٕ) ژٕدٕ کرناوٕنی ۔ ترٛم دِیاوٕ ناوٕنی ۔آرٕ وَر گوٚد کرناوُن (کرٕ بیترٕ)۔

ترٛ م تارُن :۔بَرمہٕ یا تورٛ ژٕ ستیٚ کُنہٕ (کرٕ ،پچہٕ بیترٕ) اِرٕ وَر گوٚد کرُن ،ترٛم کرُن ۔

ترٛم دِین :۔کرٕ یا بچہٕ بیترٕ اِرٕ وَر گوٚد کرُن ۔ترٛم تارُن ۔

ترٛن تہٕ ترٛوٕہن گژھُن :۔غوطن گژھُن ۔ راوُن ہیوٚہ ۔حأران گژھُن ۔کینٛہہ تہٕ زَن نہٕ فِکرٕ ترٛن ۔ پریشان گژھُن ۔اَکلہٕ بکل گژھنی ۔مُ ۔ دون تہٕ ترٕہن اَندر گژھُن ۔

ترٛنہٕ گوجہٕ :۔اکہِ کنٛڈٕ تھرِ ہُنٛد ووزُل گول پھَل یُس رازمہہ پھٔلِس یوتاہ بوٚ ڈ آسان چھُ ۔

ترٛ ژٕل :۔شِکُھر ،تالوٗس آلأنز ترٛ ٔگر ۔کانوٗ ژُھر یتھ پیٹھ

رُوانگَن یا اکھ ہچہ بیتر ہوکھناونہٕ چھےٚ یوان۔

تژ نگہٕ :- ژِسہٕ دژ وٚو۔ دَستہٕ پنہار۔ چھور۔

تژ نگہٕ پَشپنہٕ :-(ل۔م) چھور پکٕنی۔ دَستہٕ نیری نیری ژٕلنی۔ (ورگہٕ پاٹھی) دِوتھ وَسنی۔ بےٚ مؤدی گژھنی۔ م؛ تَس ہے اَنگے چھےٚ تژ نگہٕ پشپان۔ (یہٕ چھِ ہزلہٕ پاٹھی وَنان)۔

تژ نگہٕ وَسنہٕ :-(خوفہٕ سَببہٕ) دَستہٕ پکٕنی۔ دَستہٕ وبسرٕنی۔ چھور ژٕٹُن۔ خوفہٕ یا بَیہٕ ستی سخ کھوژُن۔ تٕنی پکٕنی۔ پھرٕٹھ گژُھن۔

تژنگر :-م۔مؤل: تژنگر <س: تژینگٹہَ۔ ا۔ تژے یا ژورزٕ گرِتھ اَکھ ژُھریا ٹاکر یتھ کیتھ لوٗکٕٹ لوٗکٕٹ چیز تھاوان چھِ۔ یہٕ چھےٚ تالوٗس الاٗنہٕ تژاونہٕ یوان۔ اور یور پکناونہٕ وِزِ چھِ یژِ پاٹھی یمن دون ٹاکرن منزٕ لوٗرتھوان یوسہٕ پھیکِس پیٹھ روزان چھےٚ تہٕ اَکھ ٹاکر چھےٚ بژ وٚنہِ کُن تہٕ بیاکھ پتھ کُن گژھان۔ ۲۔ لوکٹن لوکٹن چیزٕن ہنٛز بَنہٕ، اَمبار یا ڈیر۔ ۳۔ کھیچ۔ پنگتھ۔ م۔ شُری تژنگر۔

تژنگر کرٕنی :-ا۔(بےٚ ڈول پاٹھی) بَنہٕ کرٕنی۔ ڈیر کرُن، اَمبار کھارُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) ژٕبل کرُن۔ ستی ستی بہُن۔ یکجا بہُن۔

تژنگرِ کھسنی :- وار یاہ چیز اَکی سے جایہ اَکھ اَکس پیٹھ ہمٕنی۔ بَنہٕ گژھنہٕ۔ ڈیر گژھنی۔ اَمبار ہمٕنی۔

تژنگر کھارٕنی :-(لوکٹن لوکٹن چیزٕن) بَنہٕ کرٕنی۔ ڈیر کھارٕنی۔ اَمبار کرُن۔

تژنگر گژھنی :-ا۔ وار یاہ چیز اَکی سے جایہ بےٚ ڈول پاٹھی ہمٕنی۔ کُنہٕ بَنہٕ گژھنہٕ، ڈیر گژھنی۔ ۲۔ ژٕبل گژُھن۔ (یکجا بیہنہٕ کِنی) ژٕبلہٕ ژٕبل گژُھن۔ پیوٚٹھُس پیٹھ بیہنہٕ یُن۔

تژَنگرِ ووٚنی :- سُہ ووٚنی یُس گرٕ گرٕ پھیرِتھ سودا کِنہٕ۔ سُہ پرچوٗن فروش یُس پھُٹِج ہیتھ اور یور پھیرِتھ سودا کِنان آسہِ۔ یُس ووٚنی تژنگر کیتھ پٹُن سامانہٕ ہیتھ کِنہِ باپتھ پھیران آسہِ۔ وُچھو "تژنگر" مانے ا۔

تژنگُر :-ن۔مؤل: تژنگر <تژینگٹہَ۔ نٕری کٕھری پاٹھی تھٔوی متی اَکھ اَکس پیٹھ چیز، چیزٕن ہُند ڈیر۔

تژےٚ :-م۔مؤل: تژے <س: تژتی یا]۔ گٹہٕ پچھک یا زٔونہِ پچھک تژ یئیم (دٚوہ)۔

تژاہچار :-ا۔ اَچھَن ہُند ٹاڈٚو۔ اَچھ دود یتھ منز اَچھن نیٚبری وَرِم کھسان چھُ۔ اَچھن ہُند تژ وٚشر۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) ووجر۔ تُنٛدی (مزازِ چ) تژ وٚشر۔ تژ ہچار۔

تژاس ا:-ن۔مؤل: تژاس <س: تژاسہَ۔ ہٲبتھ۔ خوف۔ بَیہٕ۔ وٕہمہٕ۔ وٕحشَتھ۔ بیم۔ کھوژُن۔ تھٕرٕ۔ اٲہرٕ۔ لرزٕ۔

تژاس کرُن :- کھوژٕ ناوُن۔ گرٕژٕ کرُن۔ کھرٕنگ

ژھنُن۔ ہیم تھاوُن۔ ہأبتھ کرُن۔ لرزِ ژانُن۔

تڑاس کھیوٚن :-ا۔ کھوژُن۔ وٕحشتھ گژھن۔ تڑہرُن۔ ہیم روزُن۔ ہأبتھ روزُن۔ خوف اَژُن۔ ۲۔ کانٛہہ نوقصان بیترِ وأتتھ نہٕ سہٕ صدمہٕ مشُن، نہیب روزُن۔

تڑاس ۲ :-ن۔ مؤل: تڑاس < آوازِ پٹھ]۔ سہٕ صدا یُس کانٛہہ پٕٹ، کُل بیترِ ؤسی پینہٕ یا پھٹنہٕ کرنہٕ کنی۔ نیرِ۔ مُ: کڑاپھ۔

تڑاش :-ن/م۔ مؤل: تڑاش < ف: تڑاش۔ ا۔ سہٕ ہٕتھی یار یا اوزار ییمہٕ ستی کانٛہہ چیز، خاص کٔرتھ کاغذ ژٹنہٕ ییہٕ۔ شڑاکھ، شڑاکہٕ پچ، مقراض بیترِ۔ ۲۔ چھانٹھ۔ چھتھ۔ یہٕ کینژھا کُنہٕ چیزس تڑاش ہٮتھ نیرِ۔

تڑاش کرٕنی :-وُچھِو "تڑاش ہینٛز"۔

تڑاش ہیوٚن :-وُچھِو "تڑاش ہینٛز"۔

(ییٚژ پأٹھی چھ لۄکھ "تڑاش ہینٛز" وَنان۔ اَماپوٚز کینٛہہ لۄکھ چھِ یہٕ نرمأتھ "تڑاش ہینٛز" تہٕ وَنان)

تڑاش ہینٛز :-کانٛہہ چیز (کاغذ، پلو بیترِ) سبزرس منز اَنہٕ باپتھ تتھ اَند ہینٛز، تڑاش ہیوٚن۔ کھنجر پھُچر کاسُن یا ہیوٚن۔ سوٚتر کرُن۔ فضول خرچ کرٕپھ ہیوٚن۔ مِ: گولاب تھربن تڑاش ہینٛز۔

تڑاکھ :-تڑٕ ییم اَکھ۔ تڑٕ ییم زون۔ یہٕ چھُ "بیا کھا اَکھ" لفظُک پوٚت صدا۔ یہٕ چھُنہٕ ژھوٚرُے وَرتاونہٕ

یوان۔ مِ، اکھ بیا کھی، تڑاکھ۔

تڑاگ :-ن۔ مؤل: تڑاگ < س: تٹاکہٕ، تڈاگہٕ۔ ا۔ سہٕ کھوڈ یا سنبر یتھ منز آب سمیوٚمُت آسہٕ۔ ۲۔ (لوکُٹ موکُٹ) سَر۔

تڑاگہٕ تُر :-(دورِ منز) یتھ ستی اُتھی پَن گنڈِتھ چھ آسان تہٕ یتھ سازٕ پَن ہیوٚرُکن آسان چھِ۔

تڑالہٕ ژوداہ :-پھاگنہٕ گٹہٕ پچھِ ژوداہ۔ "تڑالہٕ ژودٕش" تہٕ چھِ کینٛہہ لۄکھ وَنان۔

تڑالہٕ ژوداہٕ لگٕنی :-دَستہٕ کرٕنی۔ یڈیلہٕ گژھنی۔ چھور لگُن۔ میادٕ خراب گژھن۔

تڑام :-ن۔ مؤل: تڑام < س: تامر]۔ اکھ داتھ، یہٕ چھُ (رنگہٕ کنی) ووزجار سان آسان، اَتھ چھِ بانہٕ بیترِ بناوان۔

تڑامہٕ پٹس پٹھ لیکھِتھ ہیوٚن :-یتھ پأٹھی (کانٛسہٕ) لیکھِتھ ہیوٚن یُتھ نہٕ پتہٕ پھیرنس وار روز بس۔ سخ پأٹھی پابند کرُن۔

تڑامہٕ پوٚٹ :-تڑامہٕ ژادر۔ بوڈ تڑامہٕ ژکُل۔

تڑامہٕ کلہٕ :-سُہ یُس تالہٕ مس گولُمت آسہٕ۔

تڑامُن :-تڑاسہٕ مزٕ (یُس کُنہٕ چیزس گژھِ) مِ، یتھ سِنس چھُ تڑامُن۔

تڑاٹی بانہٕ :-تڑاہوی بانہٕ۔ تڑاس بناونہٕ آمٕتی بانہٕ بُتھ۔

تڑامر :-ہُمہٕ سِنہٕ ہیوٚ اکھ زأوِیل کیوٚم یُس آبس منز پأدٕ سپدان چھُ تہٕ کُنہٕ کُنہٕ نلکو منز تہٕ نیران چھُ۔

تڑاہر :-م۔مؤل۔تڑاسر<س: تامر۔ا۔لوٚکٹ تڑاَم ۔
تڑہو رِکابٕ ۔۲۔اَکھ دوددٕیس اَتھ ہِکس چھاٹپس
کران چھُ (اَتھ منٛز چھِ چھاٹپس ہِکی ہِکی پھپھر
کران یمن رَس پیدٛان چھُ تہٕ دَگ چھےٚ کران)۔

تڑاہر پینٛز :-اَتھ ہِکس چھاٹپس ہِکی ہِکی پھپھر
نیرٕنی تہٕ دَگ کرٕنی ۔یہ چھُ اَکھ دود۔تڑاہر بیمأرۍ
پینٛز ۔وُچھو ''تڑاہر'' مانے ۲ تہٕ۔

تڑان :-ن۔مؤل:تڑان<س:تڑانہَ۔ا۔بچاو۔رأچھ۔
حفاظتھ۔۲۔پناہ منٛگُن (کُنہِ نِشہِ)۔۳۔طاقتھ۔
بَل۔ہمتھ۔جۆرتھ۔زور۔ہمکتھ۔م،ہٕہنٛز تڑان۔

تڑانہٕ ،تڑانا :-<س: تڑ+گنہَ]۔یہ چھُ کانٛہہ عَدَد
تڑگناوُن وِزِ یا گوٚنن وِزِ وَرتاونہٕ یوان۔م،
تڑےٚ ترانہٕ (تڑانا) نو۔

تڑانٛژھ :-اَلوٗنٛد آسنٕچ حالتھ۔

تڑانٛژِ وُسن :-گوٚبر یا بارٕ ستۍ اَلوٗنٛد گژھن۔

تڑاو :-مؤل: تڑاو<س: تڑاپ۔ا۔تڑٕک کر۔(تڑٕ
کر تڑٕک۔تھَو پتھَر ،دِدأرِتھ۔اَتھ منٛز دِدأرِتھ۔
یلہٕ ژھٔنُن (کینٛہہ اَتھ منٛز)۔۲۔تھاو۔تھچھ
تُل ۔م،تڑاو یہ چھُ اَسہِ برونٛہہ تہٕ بوزمُت۔
۳۔مُشراو۔مَنساو۔ژٕٹھ کتھا۔م،تڑاو یہ گواَتھ
اَنٛدر گومُت۔۴۔واتہٕ ناو۔پلہٕ ناو۔نہٕ۔م:یہٕ
تڑاوتمن۔

تڑاوَن ننٛبٕد :-وُچھو ''تڑووننٛبٕد''۔

تڑاوِتڑاو :-ژٕنٛد رِتام بٕرتھ آبہ بیتر ستۍ ۔

تڑاوُن :-ن۔مؤل:تڑاو<س:تڑٕپ۔ا۔یلہٕ کرُن۔
(سو چھِ منٛز ،تھپھ منٛز)۔م،تڑاوُن ژٕرِ بچہِ۔
۲۔(ورگہٕ پأٹھی) رَہا کرُن۔بٔری کرُن،آزاد
کرُن۔ پابنٛدی نہٕ تھوٕنی ۔ بخشُن۔ماف
کرُن۔م، قیدی تڑووٗکھ ۔۳۔ گژھنہٕ دیُن
ژۆر زور نہٕ کرُن۔مجبوٗر نہٕ کرُن۔م،ییلہٕ نہٕ
مانان چھُ روزُن ییٚتہٕ تیلہٕ ولتہٕ تڑاوُن۔۴۔دأرِتھ
دیُن ۔بٕرتھ دیُن۔بون دیُن بٕرتھ۔پتھَر بٕرتھ
دیُن ۔م، ژھوٚٹھ گژھنہٕ تڑاوُن سڑکہِ دارِ کنۍ۔
۵۔تڑٕک کرن۔لورنہٕ روزُن۔م،تموک تڑاوُن ۔
۶۔حَذف کرُن، کھیوٚن ۔ منٛز جاے تڑاوِنی
یا خألی تھَوٕنی ۔م۔لیکھن وِزِ گژھِ نہٕ کانٛہہ تہٕ لفظ
منٛز تڑاوُن۔کڈُن۔م.....منٛز گژھِ اَکھ کٕدل
تڑاوُن تہٕ ییٚس کوچہِ گٔلس پیٹھ چھےٚ ڈاکخانہٕ۔
۷۔مُژرُن۔یلہٕ ژٕھنُن۔ووتھ ژٕھنُن۔کھولُن۔
م، ریڈیو گژھِ نہٕ گرِ گرِ تڑاوُن ۔۸۔واتناوِتھ
تھوُن۔ ہِتھ دیُن۔ نِیُن۔ م، مےٚ گژھِ نہٕ
ڈاک تمۍ سِنٛدِس وانس پیٹھ تڑاوُن۔
۹۔مُشراوُن۔خیالے نہٕ روزُن۔ پرواہی نہٕ
کرُن۔م،یہ ولتہٕ گٔنتر ہَن ستۍ تڑاوُن۔ ۱۰۔اَژ
نہٕ دیُن یا نیر نہٕ دیُن ۔اَژنٕک یا نیرنُک اِجازتھ
دیُن ۔م، کانٛہہ مَرد گژھنہٕ یور تڑاوُن۔۱۱۔(کُنہِ

منٛز) ژاننۍ ۔ برُن ۔ پھرُن ۔۱۲۔ پتھ کُن تھوُن ۔ بیٚین کیُت ترٲوِتھ گرٕژھن (مرِتھ پانٔسہِ ٹوٗنک بیترِ)۔ مرِتھ شُری باٚژ روزِنۍ ۔ ۱۳۔لگاوُن ۔ چلاوُن ۔ لایُن (چپاتھ ،ٹاس ، گوٗلی ، بوٗنڈوٗق بیترِ)۔۱۴۔کم کرُن ۔ کینژھاوٕسُن ۔ چھوڑ کرُن ۔ مِ ،کمِشن ترٛاوُن ۔۱۵۔ ماذِ پٔشِس نرلاگُن ۔ مِ : گاٚو داند ترٛاوُن ۔۱۶۔ پرٕ ژھُن نہٕ ۔ مازُن نہٕ ۔ طلاق دیُن ۔ موکلاوُن (رٲن ، کولے شُر بیترِ)۔ ۱۷۔ کانٛسہِ ہنٛزٕ خبر گیری اَند رتھوُن ۔ مِ ،پانٕہ ژٕول تہٕ نچوٗ ترٛووُن ماجہِ ۔۱۸۔نبر کڈِتھ سوٗکوٗن لبُن ۔ مِ :پھرٕ کھ ترٛاوُن ،دوٗش ترٛاوُن ۔ ۱۹۔ کانٛہہ پٲٹھِر یا کرتوٗت کرُن ۔ ڈوچر ترٛاوُن ۔ ڈامب ترٛاوُن ، لاگُن یا جماوُن ۔ ۲۰۔ کانٛہہ کٲم کرنس لگُن ۔ کُنہٕ کُن پان لاگُن ۔ مِ ،دور ترٛاوِنۍ ۔ لاپنٛھ ترٛاوِنۍ ۔ ۲۱۔ لگاوُن ۔ بیٚہناوُن ۔ مِ ،مُہر ترٛاوِنۍ ۔ٹھپہٕ ترٛاوُن ۔

ترٲوِتھ ژٕھنٛنۍ :-(ورگہٕ پٲٹھی)(زنانہٕ) ترٛاوِنۍ ۔ زنانہِ خلا دیُن ۔ موکجار دیُن ۔ طلاق دیُن ۔

ترٲوِتھ ژٕھنُن :-۱۔ دٲرِتھ دیُن ۔ ضایہ کرُن ۔ ۲۔اوٗری ژٕھنُن ، پرٕ ژٕھن گارُن نہٕ ۔ مازُن نہٕ پُرسان نہٕ کرُن ۔ مشراوُن ۔ گال کھاتس ستی برٕتھ دیُن ۔

ترٲوِتھ گرٕژھن :-سارٕی سے (مالس ،اولادن) لتھ دِتھ ژٕلُن ۔ سوٗرے ترٲوِتھ نیرُن ۔ ۲۔ مرُن (پتھ کُن شُری مرِی ترٲوِتھ)۔

ترٲوِتھ یُن :-۱۔ کانٛہہ یا کینٛہہ چیز کُن واتناوِتھ یُن ،دِتھ یُن ۔ کانٛسہِ ستی گرٕژھتھ واپس یُن ۔ ۲۔سارٕی سے لتھ دِتھ ژٕلِتھ یُن ۔

ترٛاوبر :-’’ژٕلی ترٛوو‘‘ آسنٕک ژھوٚٹ ۔

ترٛاہہِ :-دس:ترٛاہہِ ۔۱۔ بچاو۔ رَچھ ۔رٲچھ کر۔ عفوٗ۔ ۲۔یہِ چھِ کُنہِ وِزِ پچھتاوٕنہٕ یا توبہٕ کرُن وِزِ تہٕ ونان ۔ مِ ۔ اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰه.

ترٛاے :-م ۔موٗل :ترٛاے ۔۱۔ کُنہِ طرفس کُن نمہٕ نچ چال ۔ مِ ،یتھ پٔشس چھےٚ کھوفرٕ کُن ترٛاے ۔ ۲۔ طمیتھ کُنہٕ طرفس کُن گرٕژھنچ ہال ۔ طمیتک میلان ۔۳۔ نٕیچ (کُنہِ کُن یا کُنٛچ)۔

ترٛایہِ تولُن :-۱۔ ژٕوٚرُے تھوُن (تولنس منٛز)۔ زیادٕ تولُن ۔ نمہٕ وِنہٕ ڈَنڈِ تولُن وَزنس ۔ پھیرٕ تھوُن (تولنس منٛز)۔۲۔ رایہِ رایہِ بٲگرُن ۔ اَڈٕبن ژوٚرٕ تہٕ اَڈٕبن کم دیُن ۔

ترٛاے آٮ۪سنۍ :-(کُنہِ چیزٕس بیترِ)او کُت کُن گرٛاے آٮ۪سنۍ ۔ اَکی طرفہٕ گرٛاے آٮ۪سنۍ ۔ (کُنہِ چیزٕک) اَکی سے طرفس کُن نمہٕ وُن آسُن ۔ ۲۔ اَکی سے طرفس یا انسانس کُن پوٗ آسُن ۔ اکہِ خاص دَرٕنیک یا خاص اِنسانہٕ سُند لحاظٕہ رَچھُن یا ژٕتھ رَچھنۍ یا طرَف آسُن ۔

ترٛاے رٕٹنۍ :- کأنٛسہٕ ہنٛز سِلِم رٕٹنۍ۔ کأنٛسہٕ ہُنٛد طورطرِیقہٕ پانٕنأوِتھ تمۍ آیہٕ پکُن۔

ترٛاے وُچھنۍ :-۱۔ کأنٛسہٕ ہِنٛدِ طٕرۍ یتھ میلان سرِ کرُن۔۲۔ کأنٛسہٕ ہُنٛد روخ وُچھُن۔ روہہ رکان زانُن۔

ترٛسراوُن، ترٛہراوُن :- کھوٗژناوُن۔ وٕحشتھ تھوُن۔ خوف تھوُن۔ بے پاوُن (کانٛہہ خطرناکھ چیز ہأوِتھ)۔

ترٛہرُن :- مۆل: ترٛہر > س: ترٛسنہ۔ کھوٗژُن۔ گابرُن۔ وحشتھ گژھُن۔ بانٛبرُن۔ بےٚ پیوٚن۔ کانٛپُن۔ خوف اژُن۔

ترٛأشُن :- چَمرِ زٕلنہٕ خاطرِ ووکہٕ وٕنۍ ہش۔

ترٛأکنۍ :- شَن خام سیرن برابر کانٛہہ پرمانہٕ (کُنۍ یاوٕٹہٕ بیترِ)۔

ترٛأکین :-۱۔ سُہ میژِ بانہٕ یتھ اَکھ ترٛکھ (تومُل بیترِ) واتان آسہِ۔ ترٛکین میژ بانہٕ۔ یٚمہِ سٟتۍ اَکھ ترٛاکھ تومُل بیترِ مینہٕ ییہٕ۔۲۔ یتھ اَکھ ترٛکھ وَزَن آسہِ۔ ترٛکین پرمانہٕ۔ یٚمہِ سٟتۍ اَکھ ترٛکھ تولنہٕ ییہٕ۔

ترٛأم :- م۔ مۆل۔ ترٛأم > س: تامر]۔ ترٛاموٗ اَکھ وٕہرأوِتھ تہٕ ٹانٛسر کھنہٕ بانہٕ۔

ترٛأمۍ :- وُچھو "ترٛام"۔

ترٛأم تھوٗنۍ :- (کأنٛسہٕ ہِنٛدِ خاطرٕ) وَتہٕ پیٹھ ترٛأم تھوٗنۍ تہٕ پرٛتھ پکن وإٔلِس پانٛسہٕ منگنۍ۔ کأنٛسہٕ ہِنٛدِ خأطرٕ پانٛسہٕ ٹوٗنک سوٚمبرُن۔ (ورگہٕ پاٹھۍ بٔچھُن۔ ٹوک تھوُن۔

ترٛأے :-> س: ترٛ + ?یلہ۔ ۱۔ أبۍ زٔمین ترٛیٚمہٕ پھرِ وایُن۔۲۔ چھاپے۔

ترٛس :- ن۔ مۆل: ترٛس > آوازِ پیٹھ۔ وُچھو "ترٛس"

ترِنُن، ترٛنُن :- ن۔ مۆل: ترٛن > ?۔ تُھلۍ مُلۍ نوٗنۍ۔ واریاہ اولادٕ ہٕنۍ۔ پُترۍ نوٗنۍ تہٕ پھوٚلنۍ۔ پُترٛن ہٕنٛز پھٔلے آسنۍ۔ واریاہ زُری پُترۍ آسنۍ۔

ترٛبہا گوٗنُن (پانٛسہٕ) :- اَکھ پرٛوٗن سِکہٕ یٚمیُک قیمتھ ژوٗوٕ ہارٕ اوس۔

ترٛپھَل :- اَمی لُس ہلیلس تہٕ بلیلس (ترٛن پھلن) پھکھٕ کٕرِتھ بنومُت اَکھ دوا۔

ترٛپھلہٕ :- سُہ ہتھی یار (شر اکہٕ پٕچھ، بیلہٕ چہٕ بیترِ) یتھ ترٛےتیغ آسن ترٛےپھَل آسن۔ ترٛپھلہٕ۔

ترٛتھ :- ن۔ مۆل: ترٛت > س: ترٛدِ۔ ۱۔ چاکھ یا کھَش (کُنہِ پکوٗس بیترِ وٕتھمُت)۔۲۔ ٹٕر۔ کھِر۔ راد۔ اِپژ۔ ٹٹۍ۔

ترٛتہٕ بہی :-۱۔ اَپژٕ ے کھاتہٕ۔ اَپژٕ ے حِساب۔ سُہ حساب یُس ٹٔلۍ کأنٛسہٕ ہِنٛدِ ناوٕ لیکھنہٕ آسہِ آمُت۔ ۲۔ ٹٕر۔ اَبٕر۔ اَپژ کتھ۔ ٹٹۍ۔ بےٚ مایہ۔ ٹٔلۍ۔

ترٛتہٕ گوٚر :- ٹٕر باز۔ ترٛتھ وَنَن وول۔ اَپژ وَنُن وول۔ یُس اَپژٕ ے کتھٕ وَنان آسہِ۔ ٹٕر گوٚر۔

ترٛتھ دأرِتھ دِین :- ٹٕر بٕرِتھ دِیُن۔ ٹٕر وَنُن۔ اَپژ

وَنُن ۔ گَبل لایُن ۔ ژٕتھ وَنُن ۔

ژٕتھ دیُن :۔ (پلو بیترِ) ژٕٹنۍ ۔ جامن چاکھ دیُن ۔ کھش والُن ۔

ژٕتھ لایُن :۔ ژٕرٕتھ دیُن یا وَنُن ۔ سرٕ وٹھٕ اَپُز وَنُن ۔ ژٕتھ وَنُن ۔

ژٕتھ وَسُن :۔ پلوس (ہیٚرِ بون) چاکھ وَسُن، کھش وَسُن ۔ پلوٗ ژھٕنُن ۔

ژٕتھ وَنُن :۔ ژٕ وَنُن ۔ اَپُز وَنُن ۔ گَبل لایُن ۔ راد وَنُن ۔ یُژ پٲٹھۍ چھِ "ژٕتھ وَنٕنۍ" وَنان ۔

ژٕتھ والُن :۔ (پانس یا بیٚیس) پلو ژٕٹنۍ، چاکھ دیُن ۔ جامَن کھش والُن ۔

ژٕس :۔ ن ۔ مؤل: ژٕس < آوازِ پیٹھ ۔ سُہ صدا یُس کانٛہہ دوٗر چیز (ہٹ بیترِ) پھُٹرا ونہٕ سٟتۍ نیرِ ۔ م، کرٛاپھ، کر ۔

ژٕس ژٕس تہٕ ژٕرے پٕرٛژی :۔ سبٕھاہ شور تہٕ تلہٕ کنہٕ کینٛہہ ۔ ژھوٚرٕ رے ژٕھر ژٕھر ۔

ژٕس مِلناوُن :۔ کانٛہہ ژٕھوٚش چیز تتھ پٲٹھۍ وَٹُن یا تَتھ لَمُن ییتھ سُہ پھُٹتھ ییہٕ تہٕ تتھ آواز نیرِ ۔

ژٕس مِلہٕ وُن :۔ وُچھو "ژٕس مِلناوُن" ۔

ژٕسَنٛدیا :۔ م ۔ مؤل: ژٕسَنٛدیا < س: ژٕسَنٛدھیا] ۔ کٲشیرِ ہِنٛد اکھ ناگُک پرٕژٕن ناو یتھ ازکل "سونٛدِ برٲر" وَنان چھِ ۔ یہِ چھُ بڑٕ مُتبرک ناگ مانہٕ یوان ۔

ژٕش، ژٕش :۔ م ۔ مؤل: ژٕش <؟ ۔ (زِنۍ) تِلم ۔ بچہٕ کھنٛڈ ۔ زٲوِج زِنۍ ہٕٹ ۔

ژٕشَل، ژٕشَل :۔ (سو ہٕٹ بیترِ) یتھ ژٕشہٕ آسَن ۔ ژٕشہٕ دار ۔ مِثٕل (ہٕٹ بیترِ) ۔

ژٕشہٕ ہُر :۔ زِنۍ تِلم ۔ زٲوِج تہٕ (زہٕٹھ) بچہٕ کھنٛڈ ۔

ژٕشوٗل :۔ ن ۔ مؤل ۔ ژٕشوٗل < س: ژٕشوٗلہ] ۔ نارٕژی چالہٕ ژٕشاخَل اکھ ہتھۍ یا ریُس یُژ پٲٹھۍ گوسانٕنۍ بیترِ اَتھس کینٛتھ آسان چھُ ۔ نارٕژِس ہیوٗ اَکھ ہتھۍ یار ۔

ژٕکانٛج :۔ مؤل ۔ ژٕکانٛج < س: ژٕ + کانٛجکا ۔ اُمس زامِتس دودس تہٕ آبس (اکھ سہ مقدارس منٛز) چھوپنھ دِتھ بناومُت ٲسی ۔

ژٕکانٛل :۔ < س: ژٕ + کانٛڈ] ۔ دزٕ وبہ گاسکی ژٕرے تُلۍ ۔

ژٕکہٕ وُٹ :۔ ۱ ۔ کوٗرانٛہہ دِنہٕ کِنۍ ژٕرن خاندانن ہُنٛد پانہٕ وأنۍ (سپدُمت) رِشتہٕ ۔ اکھ ہنٛز کوٗر بیٚیس گرس نیترٕ دِنۍ، دوٚیِم ہنٛز ژٕرِیمِس تہٕ ژٕریٚمِ ہنٛز گوڑنِکس ۔ ۲ ۔ ژٕرن سٕنٛزن یا سبزی ین ہنٛز مِلہٕ وَن ۔ ژٕرے سنٛز یِکہٕ وَٹہٕ رٕنٛزمِتۍ ۔ ژٕرن چیزن ہنٛز مِلہٕ وَن ۔

ژٕگوٚت :۔ پلنہٕ (ورگہٕ پٲٹھۍ) بوٗڈ عیال ۔ عیال بأری ۔ گرٕک بار ۔ عیالٕک بار ۔

ژٕلہٕ :۔ < س: ژٕ + لہا] ۔ ژٕرٕچ ۔ ژٕرن ہُنٛد مجموعہٕ ۔ ژٕرے

ژٕموٗن :۔ (مُنٛزی سنٛز) مالہٕ گوڈنٛچ مأنٛش کرٕنۍ ۔

ترٕ ہ:-مؤل: ترٕ ہ<س: ترٕم شت]۔ترٕ ے ڈٕ ہی۔(۳۰)

ترٕہی:-یہ چھِ ترٕہہٕ ستی کانٛہہ رقم گوٚنٕن وِزِ ونان۔
مِ، کاہ ترٕہی ترٕ ے ہَتھ تہٕ ترٕ ہ۔

ترٕہ سپار:-قرآنہٕ شریفکۍ ترٕہ جُز۔

ترٕہن:-م۔مؤل: ترٕہن<س: ترٕشنا۔ (ل۔م)
ترٕیشنا۔ کرٕیشُن۔ (ورگہٕ ماے۔لول۔

ترٕہاٹھ:-<س: ترٕ+ششٹھِ۔شےٚ ڈٕ ہی تہٕ ترٕ ے۔شیٹھ
تہٕ ترٕ ے (۳۶)۔

ترٕ ے:-م۔مؤل: ترٕ ے<م ہ: ترٕیا/تیا م: پڑاکرت:
ترِآ=س: ستری+کا۔ا۔زَنانہٕ۔زٔنی۔۲۔ماد۔
زنانہٕ ذاتھ۔آشٕنۍ۔کولۍ۔زنانہٕ۔

ترٕیہ باو:-<س: ستری بھاوٗ۔ا۔زَنانہٕ گی۔زَنانہِ
ہُنٛز فطرتھ۔۲۔زَنانہِ ہُنٛد ہیوٗ ہ طور طریقہٕ۔زنانہٕ
آسنٕچ حالتھ۔

ترٕ اَل:-ا۔تۆنٛور۔اکھ مُشکدار ٹھر۔۲۔مائنٛز پوش۔

ترٕپَے:-(داں) تھَل کرٕنی۔لوٕکٕٹ لوٕکٕٹ داں گلۍ رُونی۔

ترٕپالہٕ:-ن۔مؤل: ترٕل۔<انٛگ: ٹار پاولن۔بَنگہِ
ہُنٛد اکھ وۆنٛمت کپُر یَتھ نہٕ آب وَسان چھُ۔یہ چھ
ژھبدنہٕ باپتھ گاڈٕ ین بیترِ پیٹھ تھاوان۔اَتھ چھُ
اکہِ قسمُک کلم ووٚنُن وِزِ مَتھنہٕ یوان (یُس نہٕ
پانٕس بون وَسنہٕ دوان چھُ)۔

ترٕپتۍ:-<س: ترٕ+پتہِ]۔ترٕیہِ انٛد پٔتۍ کھنہٕ وول۔
یُس کٔنٕس دٕنٕس منٛز واریاہہٕ رنٛگۍ ژھلہٕ راوِ۔

(ہزلہٕ پاٹھی) مَٹہٕ ہانٛزن تہٕ منٛز رَن وَنان۔

ترٕپچھ:-<س: ترٕ+پکشہٕ-سُہ ماد چار ووے یُس فقط
ترٕن پچھَن دوددیٚن بَنٛد گرتھ بیٚیہٕ پرٕ یسہٕ۔

ترٕپاَن:-ا۔(پٕٹ بیترِ) یتھ دوٚن انٛٹھ موچر آسہِ۔
۲۔دوٚن انٛٹھ۔آنٛچہ ہُنٛد ۳/۴ حصہٕ۔

ترٕپاے:-م۔مؤل: ترٕپاے۔<ا: ترپائی]۔اَتھہٕ ستۍ زاوِج
ٹیب دِنۍ یوسہٕ نہٕ سہل سہل بوزنہٕ ییہ۔اُلیڈی۔

ترٕپا:-ٹیکہٕ۔نکی نکی کنہٕ پھٔلۍ یمن شُری گندان چھِ۔

ترٕپہٕ(گرٕ ھنی):-ٹُکر گرٕ ھنی۔پھٔلۍ گرٕ ھنی۔پیٹنۍ گرٕ ھنی۔

ترٕچ/ترٕچ:-م۔مؤل۔ترٕچ/ترٕچ۔<س: ترٕکہ]
یکوٹہٕ ترٕ ے۔کُنہِ تہٕ رَنٛگ سُہ تاسہٕ پوٚٹ یتھ
ترٕ ے مول آسہِ۔تاسچ ترٕچ۔

ترٕس:-ن۔مؤل: ترٕس<؟۔ا۔کانٛہہ پیٚنۍ دار چیز
اَژُن۔م، گنٛڈی ترٕس، ہرٕ نہِ ترٕس۔
۲۔(ورگہٕ پاٹھی) ترٕنگ۔ترٕومب۔ترٕک۔

ترٕس دیُن:-ا۔کانٛہہ پیٚنۍ دار یا نوکدار چیز ژسنہٕ
ناوُن۔ترٕومب دیُن۔ترٕنگ دیُن۔زٕرکی
دِنۍ۔ٹوپھ دِنۍ۔کانٛہہ ترٕ ھ کتھ وَنٕنۍ ییمہِ ستۍ
بوزن وول تھوٚ دتھوٚ د ووتھہِ۔

ترٕس لگُن:-ترٕنگ لگُن۔ترٕومب لگُن۔ہرٕ نہِ یا بیٚیہ
کُنہِ پیٚنۍ دار چیزُک پیوٚت مازس منٛز سدُن۔

ترٕسَتتھ، ترٕسَتھ:-مؤل۔ترٕسَتت<س: ترٕیہ+سپتہ]
ترٕیٚیہ پیٹھی سَتَتھ۔سَتھ ڈٕ ہی تہٕ ترٕ ے۔ستتھ تہٕ

ترٕے (۳۷)۔

ترٕعائقل :- کاوٕ گاٹُل۔

ترٕک ا :-ن۔مؤل: ترٕک < س: کرِشتن (پھرِتھ)۔
۱۔ دَنْدَوٕ ستی ژٕٹہٕ نٕچ یا بڑٕئنچ آواز۔ ۲۔ (ژٕ) ترٕگُن۔ ژٕ ترٕک۔ ۳۔ سُہ صدا یُس کانٛہہ دوٗر یا ترٕوٕش کھبنہٕ چیز (ہوکھ پھَل بیترِ) ژاپنہٕ یا ترٕکنہٕ ستی نیرِ۔ ۴۔ ٹٕھ۔ م، گگر ترٕک۔

ترٕک ترٕک :- ۱۔ سُہ صدا یُس کانٛہہ دوٗر یا ترٕوٕش کھبنہٕ چیز ژاپنہٕ ستی پوٗتُس پتھ نیرِ۔ [یہ صدا چھُ یِژ پأٹھی ہوکھ پھَل، (کرِمُٹھ بیترِ) کھبنہٕ وِزِ نیران]۔ ۲۔ (ثُری پأٹھی) ترٕگُن لایق کانٛہہ چیز۔ چنہٕ چُیپل بیترِ۔ ترٕکنہٕ پھوٗل۔

ترٕک ۲ :-ن۔مؤل: ترٕک < س: تیکشنہ۔ ۱۔ تیز۔ چالاکھ۔ ہُشیار۔ پھُرتیلہٕ۔ تبلنگہٕ۔ ۲۔ شوخ۔ حاضِر جواب۔

ترٕکِس کتھا مُڈس لورِ ہتھا :- گاٹُل چھُ اکی کتھِ بوزان تہٕ مُڈ چھُنہٕ توٗ تام نہیب رٹان یوٗ تام نہٕ پأزارِ پہنس۔

ترٕکنی :-م۔مؤل: ترٕکنی < س: کرِشتنہ (پھرِتھ)]
(کُنہِ ذٕرِس چیزس دَنْدَن تَل ترٕک ترٕک کرُن۔ دَنْدَن رٕٹتھ بڑُن۔ ترٕک ترٕک کرنٕچ عمل۔

ترٕکنہٕ پھوٗل :- کھبنہٕ رٕنگی سُہ کانٛہہ چیز (کرِمُٹھ بیترِ) یتھ دَنْدَن تَل ترٕک ترٕک گژھِ۔

ترٕکُن :- ۱۔ (ژٕ) ترٕک۔ ۲۔ کانٛہہ چیز ترٕک ترٕک کران ژاپُن یا کھیوٗن۔ ۳۔ گگرِ سٕندی پأٹھی، دَنْدَوٕ ستی ٹُکُن۔

ترٕکوٗن (تِکون) :-ن۔مؤل: تِکوٗن۔ < س: ترِکونہ]۔ یَتھ ترٕے کوٗن آسَن۔ ترِکوٗنل۔ ترِکوٗنجل۔ مُثلّث۔

ترٕکوٗنل :- < س: ترِکونہ]۔ یَتھ ترٕے کوٗن آسَن۔ ترٕے کوٗن گرِتھ (کانٛہہ چیز)۔ تِکوٗن شکلہِ (کانٛہہ چیز)۔

ترٕل :- اکھ زہریلہٕ بوٗٹی۔

ترٕم ترٕم :-ن۔مؤل: ترٕم < آوازِ پیٹھ۔ ۱۔ اکہِ قِسمُک سیتارِ۔ ۲۔ سیتارِچ آواز۔ سوٗ آواز یوٗسہٕ کُنہِ تارِ (واینہٕ ستی) نیرِ۔

ترٕن :- < س: ترِنہ]۔ گاسہٕ ٹُل، یُس پھَل ہٕرتھ پتھ کُن روزِ۔

ترٕنُمتھ :- مؤل: ترٕنُمت < س: ترِنَوتہِ۔ نوٗ ذٕہ تہٕ ترٕے۔ نمتھ تہٕ ترٕے (۳۹)۔

ترٕ ثرٕ، ترٕ وٕثرٕ :-ن۔مؤل: ترٕ وثرٕ < س: ترٕدہ۔ ۱۔ سہہ زاژ ہُند ٹیچہ ہور جانور۔ یہ چھُ شکلہِ کٕنی سہہ ہیوٗ آسان۔ ۲۔ (ورگہ پأٹھی) سُہ یُس ووکھ بتھ آسہِ۔ ۳۔ (ورگہ پأٹھی) یُس کتھِ پیٹھ وٕدِتھ ییہِ۔ ۴۔ وَن برأریس متلق خام عقید چھُ زِ یہ چھُ موردن قبرِ منٛز کڈِتھ کھوان۔

ترٛنٛز ہیوٗہ :-۱۔ (ل۔م) ترٛنٛزِس ہیوٗہ تہٕ ڈٕپتھ گوٚتُت ہیوٗہ۔ بُتھ کرِتھ۔۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) یُس ہنگہٕ تہٕ منگہٕ اَگادِ گرٛشھِ۔

ترٛنٛز ہیوٗہ اَگادِ گرٛشھن :- ترٛوٗنزی ہٕندی پاٹھی ٹکرُن۔ وُلٹہٕ پاٹھی اَگادِ گرٛشھن۔ ووکھہٕ پاٹھی (کانٛہہ) رٹُن۔ تھپھ نہٕ ترٛلنٛی۔

ترٛنٛگ :-ن۔موٗل: ترٛنٛگ <س: ترٛ+ انگہ۔ ۱۔ ترٛس، کل بیترِ۔۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) زٕرکی۔ ٹٕچ۔ حبس۔ زیر۔ سیتھ۔ یڈا۔ دِیق۔ ستاو۔ وُبوٗدُر۔ جیر (یُس کانٛسہِ ہٕنز وُلٹہٕ کتھ یا پامہٕ ستۍ ووتھِ)۔

ترٛنٛگ دِینٛ :-۱۔ ترٛس دِینٛ، کل دِنۍ ۲۔ زٕر کی دِنۍ۔ زیر کرنۍ۔ اُکساوُن۔ ٹلُن۔ (لڑایہ بیترِ باپتھ) ترٛتھ کتھ کانٛسہِ وَنٛنۍ یمہٕ ستۍ سُہ تھوٚد گرٛشھِ ووتھی ووتھی۔

ترٛوٗنزاہ، ترٛوَنزاہ :-موٗل: ترٛوٗنزاہ۔ <س: ترِپنچاشت۔ ترٛیٚیہ پیٛٹھی پنٛژاہ۔ پانٛژھ ڈٕہ تہٕ ترٛیٚے۔ پنٛژاہ تہٕ ترٛیٚے ستہٕ کم شیٹھ۔

ترٛواہ۱ :-موٗل: ترٛواہ <س: ترٛیودشہَ۔ ترٛیٚیہ پیٛٹھی داہ۔ داہ تہٕ ترٛیٚے (۱۳)۔

ترٛوٗاش، ترٛواہی :- یہ چھُ دَہہ ہیوٗرکُن کانٛہہ عدد گوٚنن وِزلگان۔ مِ۔ کاہ ترٛوٗاش اَکھ ہتھ تہٕ تیٚتاجی۔

ترٛواہ۲ :-م۔موٗل: ترٛواہ <س: ترٛیودشی]۔ ترٛوٗش ہٕند دوٚہ۔ زوٗنہٕ پچھُک ترٛواہیم دوٚہ۔

ترٛوٗش ہُند :- ترٛوٗش دُہنک۔ زوٗنہٕ پچھ کہِ ترٛواہی مہ

زامُت یا یہ اَمہِ دوٚہہ ہنٛیوٗمُت آسہِ۔

ترٛواہ۳ :-۱۔ گرپکناوِنٛچ یا گُنہِ جایہ کڈنٛچ آواز۔ گرٕس ہکھی کرنٛچ آواز۔۲۔ کھلہِ منٛز ژرژلراونٛچ آواز۔

ترٛے :-ن۔موٗل: ترٛے <س: ترٛیہ۔۱۔ پرٛسنہٕ پتہٕ لوسہٕ ہُند ژوٗریم دوٚہ۔ اَمہِ دوہہ چھہِ کینٛہہ روٚسوٗم اَنجام دِنہٕ یوان۔۲۔ اَچھن کھوٚتمُت پھوکھ لانژر۔

ترٛے چاپے، ترٛے چاپے :- سوچاپے یوسہٕ کانٛسہِ ہٕندِ پرٛسنہٕ پتہٕ ترٛیٚیہ دوٚہی کران چھہِ تہٕ باگران چھہِ۔

ترٛے کرُن :- (لوسہِ) ژوٗری مہٕ دُہکی رَسم پالُنۍ۔

ترٛے کھسُن :- (کمزور لوسہِ) ترٛیٚیہ دوٚہی پتہٕ ترٛ پچھ کرُن۔ بُخار کھسُن۔ ژوٗری مہٕ دوٚہہ لوسہِ پتھ کھسُن۔

ترٛے کھارُن :- (ورگہٕ) پتھ کھارُن۔ بُخار کھارُن وُچھو "ترٛے کھسُن"۔

ترٛوٗرا۱ :- زالہٕ۔ ترٛ۔ (پتھ کھسنہٕ برونٛہہ پہن) تھرٕ تھر بیترِ۔

ترٛوٗر نیرتھ یِن :- تپس منٛز گمہ بیترِ یِنہٕ کنہِ لوتن۔

ترٛوٗر۲ :- نچہٕ نچہٕ کاٹھ لنجہِ۔ باچھِ ژن۔

ترٛوٗر۳ :- (ژلن) وہٕژ ھےدوٗر گرٛشھنی۔ اِرسر کاسنہٕ تیٚنۍ۔

ترٛوٗل :-ن۔موٗل: ترٛوٗل <س: ترٛٹ]۔ تھکن۔ موٗس۔ تھکاوٹھ۔ سوٗتُن (سبٹھاہ کام کار کرنہٕ

ِکنی) سبٹھاہ میٚنٛنتھ کرنہٕ کنٛز ژھیٚنٛتھ زن پیوٚن۔

تژٕ ٔنکھ :-ن۔مؤل: تژٕ ٔنک۔ <س: تزِ + آنٛگلہ]
تژُ نگ تژُس۔زیٖر۔

تژٕ ٔنکھ دیُن :-ا۔ تژُ نگ دیُن۔تژُس دیُن۔
۲۔(ورگہٕ پاٹھی) تژُنگ دیُن۔ تلُن۔ اُکساوُن۔
زیٖر دِنٕی۔ شہہ دیُن (کانٛسہِ کانٛہہ فتنہٕ یا فساد
زیوراونس منٛز)۔

تژٕ وٚپ:-ن۔مؤل: تژٕ وٚپ <س: تژُپ]۔ٹیب۔

تژٕ وٚپِ ہرٛن، تژٕپِ ہرٛن:- پاٚوِ دار ہرٛن۔سو
ہرٛن یتھ پٮ۪ن تارنہٕ ییہ تہٕ (پلوس بیترِ) ٹیب
دِنہٕ ییہ۔

تژٕ وٚپِ کٕڈٕنی :-(رضاین بیترِ) وٚتھچھ تہٕ دۄر دۄر
ٹیبہِ کڈٕنہٕ یادِنہِ۔

تژٕ وٚپ دیُن :- ٹیب دِنٕی (کُنہٕ پلوس بیترِ)۔

تژٕ وٚپرُن :-ن۔مؤل: تژٕ وٚپ <س: تژُپ۔ا۔تھوٚپ
دیُن۔مِ، گن تژٕ وپرٕنی۔ اُچھ تژٕ وپرنہِ۔۲۔کانٛہہ
سہٕ چیز یُس وَٹنہٕ تہٕ وَاہرنہٕ ییہ وَٹُن۔چیٖر بنٛد
کرُن۔مِ، دار بَر تژٕ وپرٕنی۔۳۔ چیٖر بنٛد کرُن۔
لےٚ نہٕ وٕ ژھ تھوٚنی۔مِ، گٹھ تژٕوپرُن۔

تژٕ وپراوُن:- وٕچھو "تژٕ وپرُن"۔

تژٕ وپرتھ تھوٚن :- تھوٚن۔ وارِ بنٛد تھوٚن۔ چیٖر بنٛد
کرُن۔ لیہِ، ژٕ رنہٕ بیترِ (تام) بنٛد کرنہٕ۔ وارِ
وٕلِتھ تھوٚن (گٹھ بیترِ)۔

تژٕ وٚٹ :-ن۔مؤل: تژٕ ٹ <س: تژِ وٕتہٕ۔ سہٕ ہار
یتھ وار یاہ لرٕ آسن۔مِ، مالہ تژٕ وٚٹ۔ لَچھہِ تژٕ وٚٹ۔

تژٕ وٚش :-ن۔م۔مؤل: تژٕ وٚش <؟۔ا۔ دۄر۔ سخ۔
تژُ کر۔ ہکرِ یوٗمُت۔۲۔ تیز مِزاز۔ یُس جَل
شرارتھ کھسہِ۔تنٛد۔۳۔ زیٖر پھٹہٕ وُن چیز۔
خستہٕ۔۴۔ پۄرِ پاٹھی پاکہٕ آمُت چیز۔(کزایہ
پاکھ بیترِ)۔ پۄرِ پاٹھی پیٚتھ۔ تژُک تژُک کرٕنی
لایق (ژٕ وٚٹ بیترِ)۔۵۔(ورگہٕ پاٹھی) تیز۔
پُر مسالہِ۔مِ، سیُن اوس تژٕ وٚش، اۄش وٕوتھ۔

تژٕ شِس گرا پھوٚشِس :- تژٕ شِس چھےٚ
کینٛژٕنے گرٕہن ژٕکھ روزان، یؤت جلد
شرارتھ کھسِس تیٚوٗتے جلد پھٹِس۔

تژٕ شراوُن :-ا۔ تژٕ وٚش بناوُن۔ کانٛہہ چیز تیٚؤت
ہوکھناوُن یتھ زیٖر پھٹہٕ۔۲۔(سیُن بیترِ) تیز
بناوُن، پُر مسالہ رَنُن، گٕستھ رَنُن۔۳۔(کزایہ پاکھ
بیترِ) پۄرِ پاٹھی پاکہٕ اَنُن۔ پۄرِ پاٹھی پاکہٕ
اَنُن۔ پۄرِ پاٹھی پیٚنٛز (ژٕ وٚٹ بیترِ)۔

تژٕ وٚش گژھُن :-ا۔ تیٚتھ ہوکھُن یتھ زیٖر پھٹہٕ۔
ہکرُن۔ تکرُن۔۲۔(سیُن بیترِ) تیز گژھُن۔
پۄرِ پاٹھی کسنہٕ یُن۔ پُر مسالہ بنُن۔

تژٕ وٚک :- تژٕ اَکیٚن۔ ییہ چھُ وَزن ہاونہٕ باپتھ (تژکہٕ)
بدل وَننہٕ یوان۔ ییہ چھُ اَکھ پوٚت لوٗگ۔

تژٕ وٚگن :-ن۔مؤل: تژگن <س: تژِ + گُنہٕ]۔یتھ

تٕرُنٕزہیُوٚہ :-ا۔ (ل۔م) ترُنٕزِس ہیُوٚہ تہٕ دُپتھ گوٚٹت ہیُوٚہ بُتھ کرِتھ۔٢۔ (ورگہٕ پاُٹھی) یُس ہنگہٕ تہٕ منگہٕ اَگادِ گژھہِ۔

تٕرُنٕز ہیُوٚہ اَگادِ گژھن :-ترٛونٕزی ہنٛدی پاُٹھی ٹکرٕن۔ وُلٹہٕ پاُٹھی اَگادِ گژھن۔ ووکھہٕ پاُٹھی (کانٛہہ) رٹُن۔ تھپھ نہٕ ترٛٲنٛز۔

ترُنگ :-ن۔مؤل: ترُنگ <س: ترٕ + انگلہ۔ ا۔ترُس، کل بیترِ۔٢۔(ورگہٕ پاُٹھی) زرٕکی۔ تُج۔ حبس۔ زیر۔ سیتھ۔ یڈا۔ دق۔ ستاو۔ ڈبۆ دُر۔ حیرٕ (یُس کانٛسہٕ ہنٛز وُلٹہٕ کتھ یا پامہٕ ستی ووتھہِ)۔

ترُنگ دیٖن :-ا۔ترُس دیُن، کل دِنۍ۔٢۔زرٕکی دِنۍ۔ زیر کرٕنۍ۔ اُکساوُن۔ تُلُن۔ (لڑایہٕ بیترِ باپتھ) ترٛشہ کتھ کانٛسہٕ وٕنۍ یمہٕ ستۍ سُہ تھوٚ دگژھہِ ووتھی ووتھی۔

ترُونٛزاہ، ترٛونٛزاہ :-مؤل: ترُونٛزاہ۔ <س: ترِپنچاشت۔ ترٕیہِ پیٹھی پٕنٛژاہ۔ پانٛژہ دٕہ تہٕ ترٛے۔ پٕنٛژاہ تہٕ ترٛے ستہٕ کم شیٹھ۔

ترُواہ ا:-مؤل:۔ترُواہ <س: ترٕیودشہ۔ ترٕیہِ پیٹھی داہ۔ داہ تہٕ ترٛے (١٣)۔

ترُواُش، ترٛواُہی :-یہٕ چھُ دہِہ ہیوٚر کُن کانٛہہ عدد گوٚنن وِزِلگان۔م۔کاہ ترُواُش اَکھ ہتھ تہٕ تیٚتاُجی۔

ترُواہ٢:-م۔مؤل: ترُواہ <س: ترٕیودشی]۔ ترٕوش ہُنٛد دۄہ۔ زُوٚنہٕ پچھک ترُواُہیم دۄہ۔

ترُوش ہُنٛد :-ترٕوش دُہک۔ زُوٚنہٕ پچھ کہ ترُواُہی مہ زامُت یا یہٕ امہٕ دۄہہٕ بنیوٚ مُت آسہ۔

ترُواہ٣:-ا۔گُر پکناوٕنۍ یا گُنہٕ جایہ کڈنٕچ آواز۔ گُرِس ہکھی کرنٕچ آواز۔٢۔کھلہٕ منٛز ژرِژلراونٕچ آواز۔

ترُے :-ن۔مؤل: ترُے <س: ترِیہ۔ا۔پرٕسنہٕ پتہٕ لوسہٕ ہُنٛد ژوٚریُم دۄہ۔ امہٕ دوہہٕ چھہِ کینٛہہ رۄسوٚم اَنجام دِنہٕ یوان۔٢۔اُچھن کھوٚتمُت پھوکھلانژر۔

ترُے چاے، ترٕے چاے :-سوچاے یوسہٕ کانٛسہِ ہنٛدِ پرٕسنہٕ پتہٕ ترٕیہِ دوہی کران چھہِ تہٕ بٲگران چھہِ۔

ترُے کرُن :-(لوسہِ) ژوٚری مہ دُہکۍ رٕسم پالٕنۍ۔

ترُے کھسُن :-(کمزور لوسہِ) ترٕیہِ دوہی پتہٕ ترٕ پٕچھ کرُن۔ بُخار کھسُن۔ ژوٚری مہ دوہہٕ لوسہِ پٕچھ کھسُن۔

ترُے کھارُن :-(ورگہٕ) پٕچھ کھارُن۔ بُخار کھارُن وُچھو "ترُے کھسُن"۔

ترٛۄر ا:-زالہٕ۔ ترٕ۔ (پٕچھ کھسنہٕ بروٚنٛہہ پہَن) تھرٕ تھرٕ بیترِ۔

ترٛۄر ٕتھ دیُن :-تپس منٛز گمہٕ بیترِ پنہٕ کنۍ لوٚتُن۔

ترٛۄر٢:-نچہٕ نچہٕ کاٹھ لٚچہٕ۔ باپچھِ ژٕن۔

ترٛۄر٣:-(ژلُن)۔ وہژھے دۄر گژھنۍ۔ اِرسرِ کاسنہٕ ترٛٲنٛز۔

ترٛۄل :-ن۔مؤل: ترٛول <س: ترٛٹ]۔ تھکُن۔ مۄس۔ تھکاوٕتھ۔ سوٚتُن (سبٹھاہ کام کار کرنہٕ

کِنی) سبٕھاہ میچَھنتھ کرنہٕ کِنی ژھینتھ زن پیون۔

ترٗؤنکھ :-ن۔ مؤل: ترٗؤنک ۔ >س: ترِ+ اَنگلہ]
ترٗنگ ترٗس ۔ زیر۔

ترٗؤنکھ دیُن :-ا۔ ترٗنگ دیُن ۔ ترٗس دیُن۔
۲۔(ورگہٕ پاٹھی) ترٗنگ دیُن ۔ تُلُن ۔ اُکساوُن۔
زیر دِنی ۔ شہہ دیُن (کانٛسہِ کانٛہہ فتنہٕ یا فساد
زیوراونس منز)۔

ترٗوپ :-ن۔ مؤل: ترٗوپ >س: ترُپ]۔ ٹیب۔

ترٗوپ سرٕژن، ترٗپ سرٕژن :-پاوِ دار سرٕژن۔ سو
سرٕژن یتھ پَن تارنہٕ ییہِ تہٕ (پلوس بیترِ) ٹیب
دِنہٕ ییہِ۔

ترٗوپ کڑٕنی :-(رضاین بیترِ) وٕچھ تہٕ دؤر دؤر
ٹیپہٕ کڈنہٕ یادِنہٕ۔

ترٗوپ دیُن :- ٹیب دِنی (کُنہِ پلوس بیترِ)۔

ترٗوپرُن :-ن۔ مؤل: ترٗوپ >س: ترُپ ۔ا۔ تھوپ
دیُن ۔ مِ، گن ترٗوپرٕنی ۔ اُچھ ترٗوپرنہٕ۔ ۲۔ کانٛہہ
سہٕ چیز یُس وَٹنہٕ تہٕ وَاہرنہٕ ییہِ وَٹُن ۔ چیر بند
کرُن ۔ مِ، دار بَر ترٗوپرٕنی ۔۳۔ چیر بند کرُن۔
لیہہٕ وٕژھ تھوٕنی ۔ مِ، کُٹھ ترٗوپرُن۔

ترٗوپراوُن :- وٕچھو "ترٗوپرُن"۔

ترٗوپرِتھ تھوُن :- تھوُن ۔ وارٕ بَند تھوُن ۔ چیر بند
کرُن ۔ لیہ، ژرنہٕ بیترِ (تام) بَند کرنہٕ ۔ وارٕ
وٕلِتھ تھوُن (کُٹھ بیترِ)۔

ترٗوٹ :-ن۔ مؤل: ترٗٹ >س: ترٗؤرِتہٕ ۔ سہٕ ہار
یتھ وار یاہ لڑٕ آسُن ۔ مِ، مالہ ترٗوٹ ۔ لَچھہِ ترٗوٹ۔

ترٗوش :-ن۔م۔ مؤل: ترٗوش >?۔ا۔ دؤر ۔ سخ۔
ترٗگر ۔ ہکر یوٗمُت ۔۲۔ تیز مِزاز ۔ یَس جَل
شرارتھ کھسہِ ۔ تُنٛد ۔۳۔ زیر پھٕٹہٕ وُن چیز۔
خستہٕ ۔۴۔ پؤرٕ پاٹھی پاکہٕ آمُت چیز۔ (کرٕایہِ
پاکھ بیترِ)۔ پؤرٕ پاٹھی پیٹھ ۔ ترٗک ترٗک کرٕنی
لایق (ژٗوٹ بیترِ)۔۵۔ (ورگہٕ پاٹھی) تیز۔
پُر مسالہٕ ۔ مِ، سیُن اوس ترٗوش، اؤش ووتھ۔

ترٗؤشِس گرا پھوٗشِس :- ترٗؤشِس چھے
کیٖنژنے گربن ژکھ روزان، یؤت جلد
شرارتھ کھسبس تیؤتے جَلد پھٹبس۔

ترٗشراوُن :-ا۔ ترٗوش بناوُن ۔ کانٛہہ چیز تیؤت
ہوکھناوُن یتھ زیر پھٕٹہٕ ۔۲۔ (سیُن بیترِ) تیز
بناوُن، پُر مسالہٕ رٕنُن، گٕستھ رٕنُن ۔۳۔ (کرٕایہ پاکھ
بیترِ) پؤرٕ پاٹھی پاکہٕ اَنُن ۔ پؤرٕ پاٹھی پاکہٕ
اَنُن ۔ پؤرٕ پاٹھی پیٹھ (ژٗوٹ بیترِ)۔

ترٗوش گرٕژھن :-ا۔ تیُتھ ہوکھُن یتھ زیر پھٕٹہٕ۔
ہکرُن ۔ تکرُن ۔۲۔ (سیُن بیترِ) تیز گرٕژھن۔
پؤرٕ پاٹھی کسنہٕ یُن ۔ پُر مسالہٕ بٔنُن۔

ترٗوک :- ترٕاَ کیُن ۔ ییہِ چھُ وَزن ہاونہٕ باپتھ (ترٗکہٕ)
بَدل وَننہٕ یوان ۔ ییہِ چھُ اَکھ پوٗت لوٗگ۔

ترٗوگن :-ن۔ مؤل: ترٗگن >س: ترِ+ گُنہٕ]۔ یتھ

ترٕ ے تاہ آسن ۔ یتھ ترٕ ے لرٕ آسن ۔

ترٕ گنُن :-ا۔ ترٕ وٗگن کرُن ۔ ترٕ گناوُن ۔۲۔ ترٕ ییہ ِ ستی ضرب دیُن ۔ ترٕ ییہ ِ ستی گوٗنُن ۔

ترٕ گنبر :- ترٕ وٗگن آسنک صِفتھ ۔ ترٕ گنبر بدل چھِ "ترٕ گنیار" تہٕ وَنان ۔

ترٕ ومب :-ن ۔ مؤل: ترٕ ومب < س: ترٕ پتہٕ ۔ م، سنٛدھی ژٕ مبو ۔ا۔ ہرٕ شہِ ترُس ۔ ہرٕ شہِ ہُنٛد ترٕ نگ ۔
۲۔ کأشرِ بن ہٕنزِ اکھ ذاتھ ۔

ترٕ ومی تارٕنی :- گنہِ چیزس (تلنہٕ یا رَننہٕ بروٗنہہ دوٗر دوٗر) ترٕ ومی دِنی ۔ اُلوَن وانگنن بیترِ رَننہٕ بروٗنہہ سَلیوٗ ستی ترُسی دِنی ۔

ترٕ ومی دِنی :- ہرٕ شہٕ ترُسی دِنی ۔ کینہہ یا کانہہ ترٕ ومبُن ، ژٕ ومبُن (ترُسی دِتھ) ۔ مِ ، دَمہٕ اُلوَن گرٕ ھن سِتھ گوڈٕ ترٕ ومی دِنی ۔ م ، نرِ بیترِ پیٹھ چھِ ناو لیکھنہٕ باپتھ مشینہٕ ستی ترٕ ومی دِوان ۔

ترٕ ون :-ن ۔ مؤل: ترٕ ن < س: ترٕ ننہ ۔ا۔ گوٗد ۔ وُل بیترِ (زٕ مینس بیٚتہٕ نہٕ اَنہٕ گٹہٕ سبہٕ کینہہ تہٕ لبنہٕ ییہ ِ) گوپھ ۔ کھوٚت ۔ زٕ مینس تل کھوکھر جاے ۔
۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) زیُس ۔ اَنہٕ گٹہٕ کوٗٹھر ۔ لوکُٹ ، تنگ تہٕ تأریکھ کُٹھ ۔ سہٕ کُنٛج یورنہٕ گاش آسہٕ واتان ۔

ترٕ ونگ :-ن ۔ مؤل: ترٕ ونگ ۔ا۔ بوٗ ڈ زچہ بُر ۔ زچہ لوژھُر ۔ ژھیوٗ نمت زچہ شُکھر ۔۲۔ لنٛگی کینہہ ٹکریا عدد یم یکوٹہٕ الأنٛدی ترٕ ن ترٕ اونہٕ ۔ مِ ، کوٗتٕ ترٕ ونگ ۔

ترٕ ونگی وٕ سنی :- پکون (لأ گی لأ گی) زچہ نیرنہٕ ۔ ترٕ پچہ گرٕ ھنہٕ رینٛچہ وسنہٕ ۔

ترٕ ونگی وأنی :- لأ گی لأ گی پکوٗ ژٕ ھنی ، زچہ کڈنہٕ (پلوٗس) (پلون) رینٛچہ والنہٕ ۔

ترٕ وو (ترٕ یوٗو) :- اَکھ أکِس پیٹھ تھأوی متی (دانٛکی) ترٕ ے ترٕ ے لأوی ۔

ترٕ ۆوٕ ہ :- مؤل: ترٕ ۆوٕ ہ < س: ترٕ یو دِمشتہٕ] ۔ ترٕ ییہ ِ پیٹھی وٕ ہ ۔ زٕ ئ ہی تہٕ ترٕ ے ۔

ترٕ وٹھ گاڈ :- م ۔ مؤل: ترٕ وٹھ گاڈ < اَنٛگ : ترٕ وٹ (Trout) + س: گڈ ۔ اکھ گاڈٕ ذاتھ یمن نہٕ آسنس برابر کُنٛڈی چھِ آسان ۔ ٹروٹ گاڈ ۔

ترٕ وڈٕ :-ن ۔ مؤل: ترٕ وڈ < ہ ۔ توڑا ۔ لوکُٹ ٹھیلہٕ ۔ لوٕ کٹ بُہری ۔ م ، سیمٕنٹھ ترٕ وڈٕ ۔

ترٕ ور :- تمہٕ لورِ ییمہٕ "بَلنَن" منٛز چھِنٛے روزان ۔ (بلنہٕ چھُ سازس ستی وأٹتھ آسان) "کأنی شال" ووٚنَن والین ہُنٛد لفظ ۔

ترٕ ورُن :-ن ۔ مؤل: ترٕ ور < ؟ ۔ (چھوکس ، پھپھرس بیترِ) کرٕ ور بہُن ۔ اَنٛگ یُن تہٕ رَس بیترِ پیدُن بند سپدُن ۔ کرٕ ور ترٕ وٗشُن ۔

ترٕ ول :- بدٕ شکل ۔ بدصوٗرتھ ۔ اوتُر کھوتُر (شکلہٕ کنی) یَس شکل بگرمٕژ آسہٕ ۔ یَس یا یتھ نَس ڈٕ جمٕژ آسہٕ ۔

تڑ وو :-۱۔ ترٛ اوَن وول۔ سُہ یُس نہٕ چیزٕ چ رأچھ آسہٕ کران۔ م، ڈلی تڑوو ۔۲۔ ترک کوٚر۔ مُشروو ۔ موٚشر۔ مَنسوو۔۳۔ یلہٕ گژھن۔۴۔ وانٹوو ۔ ۵۔ پتھر ژھُن دأرِتھ دیُت (پتھر)۔

تڑ وٕ ننٛد :-ژوٚرِم تہٕ پٔتِم ننٛد۔ یژ پأٹھی چھ "تڑ اوان ننٛد" ونان۔

تڑ وٕ پرا :-م۔ موٗل: تڑوپر <؟ س: ترٛپ]۔ اَکھ بوٗٹۍ۔ یئمِکۍ ؤٹھ ٹیٹھۍ آسان چھِ۔

تڑ وٕ پر۲ :-م۔ موٗل: تڑوپر <؟ س: ترٛ+پرٛ]۔ ژلہٕ گرُس۔ جمہٕ گٹھ۔ مِ لرتڑوپر۔

تڑ ودِ (لدُن، کھارُن، دیُن، تڑ اوُن :-موٗل: تڑ ود <؟۔ اَلوند (زنگہٕ زٕ ہیوٚر کُن گرتھ) تڑ اوُن۔ پَھہہِ دیُن۔

تڑوشر :-(ورگہٕ پأٹھی) تیزی ہنٛدی (مزاز س منز)۔ ترٛکجار۔ دربر۔ (أچھن ہُنٛد) تڑ اپہٕ جار آسُن تہٕ نار ہیوٚ ہ نیرُن۔

تڑوشُن :-ن۔ موٗل: تڑوش <] تڑوش بٔنُن۔ ہکرُن۔ تڑکرُن۔

تڑوگر :-لوکٹ تھپر۔ گوٚنی۔

تڑومبہٕ :-م۔ موٗل۔ تڑومب۔ <س: تُمبر۔ اکہٕ قِسمُک اَناج۔

تڑومبر :-م۔ موٗل تڑومبر <؟ س: ترٛ]۔ لوکُٹ موکُٹ جمگٹھ۔

تڑومبر کرٕنۍ :-(لوٗکن ہُنٛد کُنہٕ جایہٕ) مونڈٕ ج گرتھ بہُن۔ ستیٕ ستیٕ بہُن۔ أکی سے جایہٕ ژلہٕ ژبل گرِتھ بہُن۔

تڑومبہٕ ہاپُت :-شُتلۍ مُسُر۔ یَس بُتھس سبٹھاہ شُتلۍ داغ آسَن۔ (یہ چھِ حقارٕژ سان وَنان)۔

تڑ ومبُن :-ن۔ موٗل: تڑومب <س: ترُمپتہٕ۔م۔ سنٛدھی: ٹرُمبنو۔۱۔ ہرُژ نہٕ ترُسی دِنۍ۔ تڑومب دیُن۔۲۔ شُتلوٕ نشہٕ بچاوباپتھ نرتڑومبٕنۍ یا کھہہ ہوۍ دِتھ دوابرُن۔ وکسی نیشن۔

تڑومبہٕ ناوُن :-شُتلوٕ نشہٕ بچاوباپتھ نرٕ کھہہ ہی دِتھ دوا برناوُن۔ وکسی نیشن کرناوُن۔

تڑوے :-م۔ موٗل: تڑوے <پراکرت: تڈے۔ <س: ترٛ ڈ۔۱۔ کھڑ پھ۔ ژرن۔۲۔ تنگ وَتھ، دوریا کوچہٕ۔

ترویہٕ تڑ وہٕ پھیرُن :-بٔلی وَتہٕ وَتہٕ پھیرُن۔ کُنہٕ مطلبہٕ تہٕ مقصدٕ ورأے ہترٕ ہترٕ پھیرُن۔ وَتہٕ وَتہٕ پھیرِتھ دَربٔدری کرٕنۍ۔

ترٛے :-<س: ترٛ۔ اَکہٕ پیٹھی زٕ۔ دوٕ یہ پیٹھی اَکھ۔

ترٛبوگ :-ن۔ موٗل: ترِباگ <س: ترِبھاگ۔ ۱۔ ترٛیٔم حِصہٕ۔ ترٛے حِصہٕ وول۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) چور۔ پھرٕ وت۔ احمق۔ بےٚ وقوف فاطر۔ نیٚشہٕ بوٚد۔

ترٛ کاشٕ لد :-یئمۍ نہٕ ترٛن دوٕہن کہنۍ کھیوٚمت آسہٕ۔

ترٛن دوٚہن ہُنٛد فاقہٕ۔ ییٚمۍ کانٛہہ حاجتھ پٔز

گژھنہٕ باپتھ (ترٛن دوٚہن) فاقہٕ تھوومُت آسہِ۔

ترِلوژَن :- <س: ترِلو چنہ۔ یُس ترٛے اَچھ

آسَن۔ ترٛے اَچھل۔ شنکرُ سُنٛد اکھ ناو۔

ترٕنیترٕ :-ن۔م۔مؤل: ترِ نیتر <س: ترِنیتر <س:

ترِنیتر۔ا۔ یُس ترٛے اَچھ آسن۔ ترٛے اَچھ

دول۔۲۔ بگوان شِو سُنٛد اکھ ناو۔ (ییٚمۍ سِنٛز

ترٛے اَچھ سری، ژنٛدرَم تہٕ اَگن چھے۔

ترٕبارٕ۔ ترِبارٕ :-ترٛیٚے مہ لٕٹہِ۔ ترٛیٚے مہ پھرِ۔

ترٕسیر۔ <س: ترِ+سیٖٹہ۔ا۔ یَتھ ترٛے سیر وَزَن آسہِ۔

ترٛن سیرن ہنٛدِ وزُنک (کانٛہہ چیز)۔ مِ، ترٕسیر

گاڈ۔۲۔ ترٛن سیرن ہنٛد وزُنک پرمانہٕ۔

ترٕکھوٗ مُبِیُل :-سہٕ کُل یَتھ ترٛے لنگ آسَن۔

ترٕلنٛگل کُل۔ یَتھ ترٛے شاخ آسَن۔

ترٕلوٗر :- <س: ترِ+پڑا کرت: لٕٹّی م۔ہ: لڑ۔ یَتھ

ترٛے لرٕ آسَن۔ ترٛے لرٕ وول ہار یا ہٲٹہِ پھوٗل۔

ترِموٗن :-یُتھ ترٛے مَن وَزَن آسہِ۔ (مَن

گومنٹ یا ڈوڈ سیر) یَتھ ساڑ ژور سیر وزَن

آسہِ۔ ساڑ ژُسیٚوٗر (بانہٕ یا پڑ مانہٕ)۔

ترٕموس، ترُموس :- <س: ترِ ماسہ۔ ترٛن رتبن

ہُنٛد۔ ترُ ریوٗت۔

ترِدور :-یَتھ ترٛے وار (کُنِک) پٹھ کھاٗرِتھ

آسَن۔ یَتھ ترٛے غِلافہٕ کٔرِتھ آسَن۔ یَتھ

ترٛے پلو پیٹھ وٕلتھ آسَن۔

ترُپٔور :-ا۔ مکانہٕ بیترِ یَتھ ترٛے پور آسَن، ترٛے

مُنزِل آسَن۔ ترٛے پور جاے۔ ترُپٔور مکانہٕ۔

۲۔ ترٛوُگن وَس ییٚمۍ حصہٕ اَکھاَ اَکس پیٹھ آسَن۔

۳۔ سوزٕمین یوسہٕ ؤری یِسے منٛز ترٛے فَصل دِیہ۔

یَتھ زٕمینہٕ ترٛے پٔری ووپدٕن۔

ترُپوو، ترٕپوو :- <س: ترِ+پادَ۔ا۔ یَتھ ترٛے پاوٕ

وَزَن آسہِ۔ ترٛن پاوَن ہُنٛد۔ وَزنہٕ کِنۍ ترٛے پاوٕ۔

ترُپٲوِیُن۔۲۔ یَتھ ترٛے پاوٕ زٕچھر آسہِ۔

ترٛے پاوٕ زیٖوٹھ (پاو چھے الہٕ پلہٕ ژور گراہ

آسان)۔۳۔ یَتھ ترٛے پٲوی لاَگتھ آسَن۔ مِ:

ترُپوو برپوٗٹ۔۴۔ یَتھ ترٛے زینہٕ آسَن۔

ترٛے پٲوی آسَن۔ مِ، ترُپوو براندٕ۔

ترُتوٗپ:- یَتھ ترٛیٚیہ لٕٹہِ تاپھ آسہِ دِتُھمت یا لوٗگمت۔

ترٛیٚیہ پھرِ تاپُس تھونہٕ آمُت۔

ترُٹوٗپ:-(ل۔م) سُہ چیز یُس پیٚنہٕ وِزِ ترٛے

ژٕژیچہ کھیٚیہ۔ ہزلہٕ یا مزاقہٕ پٲٹھی کنٛے ضرب

ترٛن واتناوُن یا اَکی کتھِ (عتی) ترٛے چوٹ

کرٕنی۔ا۔ تہٕ یَتھ ترٛن نشانَن پیٹھ آسہِ یکہٕ وَٹہٕ

آیہٕ کوٗرمُت۔۳۔ (ورگہٕ پٲٹھی) کانٛہہ کتھ

ضَرب یُس ترٛوُگن آسہِ یا ترٛن پیٹھ آسہِ دِنہٕ

آمُت۔ م، ترُٹوٗپ مَذاق۔۴۔ ترٛیٚیہ لٕٹہِ

(ترٛوومُت سیٖن بیترِ)

تڑُسیر :-وُچھو "تڑسپر"۔

تڑُووٚت :-<س: تڑِ+پتھ۔ یتھ جایہِ تڑے وَتہٕ رَلَن۔ ییٚتیتھ تڑن وَتَن میُل گژھِ۔ سو جاے ییٚتہٕ پیٹھ تڑے وَتہٕ نیرن (تڑن طرفن گَن)۔

تڑےاَل، تڑال :-تڑیٚیہِ لٹہِ وویمُت زٕمین۔

تڑیٚشوٗے :-تڑنہٕ وَے۔ تڑیٚیو منزٕ پژتھ اَکھ۔ تڑہن ہٕنٛدی تڑے۔

تڑےگون :-<س: تڑِگُنہ] تڑے صِفتھ، دپان یم چھِ پرٛتھ چیزس آسان-۱۔ تموگون ۔۲۔ رجو گون ۔۳۔ ستوگون۔

تڑےلوژن :-<س: تڑِلوچنہ۔۱۔ یَس تڑے اَچھ آسَن ۔۲۔ شِوٕ سُنٛد اَکھ ناو۔

تڑےمَن :-ساڑ ژور سیر۔ "مَن" چھِ ڈوڈس سیرس تہِ وَنان، یتھ مَنٹ تہِ وَنان چھِ۔

تڑےہَتھ تہِ گو باہ پٔژھی :-تڑے ہَتھ وٕنی تَنس یا باہ پٔژھی۔ تہِ ژٕ پتھ گوناوِ بَدلی ستی چھنہٕ خٲصی یتھ بدلان، کنٛتھ چھے گُنی۔

تڑیےٚ :-صِرف تڑے۔ فقط تڑے۔ چھَر اتڑے۔
تڑیٚیہِ ہُرنہٕ۔ (کانٛہہ یا کینٛہہ) تڑیے یوت یا تڑیےٚ یاتی۔

تڑیٚیہِ :-۱۔ تڑیٚیہِ لٹہِ۔ تڑیٚیہِ پھِرِ۔ تڑِ بار۔ تڑن موقن پیٹھ ۔۲۔ تڑیےٚ مہِ پھِرِ۔ م، اَکہِ نہٕ کینٛہہ، دوٚیہِ نہٕ کینٛہہ تہٕ تڑیٚیہِ چھے مُجرا۔

تڑیٚیہِ مہِ :-دوٚے سٕمہِ پتہٕ۔ ییمہِ دوہہٕ تڑیُٚم تأرٟخ آسہِ۔

تڑہٕوے :-تڑیٚشوٗے۔ تڑیٚیو منزٕ پژتھ اَکھا۔ تڑن ہٕنٛدی تڑے (گوسأری)۔

تڑیٚشُل :-تُڑ شاخَل ڈَنٛڈٕ ییٚمہِ ستی گاسہٕ یا گَنٛڈٕ بیترِ وَٹان چھِ۔ وُچھو "تڑشوٗل" تہِ۔

تڑیٚشا، تڑِشنا :-م۔ موٗل: تڑِشنا <س: تڑِشنا]۔ تڑلیش۔ لوٗب۔ طمع۔ ہَوَس۔ لالچ۔

تڑیکارَن، تڑِکارَن :-<س: تڑِ+کارَنہٕ۔ (ل۔م) تڑے سبَب۔ (ورگہٕ پأٹھی) ییٚنٛدہن ہٕنٛزٕ تڑ موٗرتی، برٛما، وِشنو تہٕ شِو۔

تڑیٚیہِ شیٚتھ :-<س: تڑِ+اَشیتہِ۔ تڑیٚیہِ پیٹھی شیٚتھ۔ اَٹھ ڈٕہ تہٕ تڑے۔ شیٚتھ تہٕ تڑے (۳۸)۔

تڑیٚیہِ لوٗک:-<س:تڑلوکہ]۔ تڑے زَگَتھ۔ تڑے عالَم۔ بُتراتھ، سورٕگ تہٕ نَرک یا پاتال، آسمان تہٕ زٕمین۔

تڑیٚلوٗ کیہ ناتھ (تڑلوٗکہٕ ناتھ) :-<س: تڑلوکی ناتھ۔۱۔ تڑن زَگتن ہُنٛد مأکلھ۔ تڑن عالمن ہُنٛد بادشاہ۔۲۔ بگوان شِوٕ سُنٛد اَکھ ناو۔

تڑلیش :-م۔ موٗل: تڑلیش <س: تڑِشا۔۱۔ آب چَنگ طلب، پوٚنی بیترِ چیٚنچ خاہش ۔۲۔ چَنہٕ کرنہٕ باپتھ آب چَنَس لایق پوٚنی بیترِ۔۳۔ (ورگہٕ پأٹھی) ہَوَس۔ طمع۔ لالچ ۔۴۔ تڑپَن۔ سُہ پوٚنی یُس موردن ہٕنٛدی نأوی دِنہٕ ییہ ۔۵۔ (ورگہٕ پأٹھی) نچوٗیا

پیٚیہِ کانٛہہ تیُتھ یُس مُرِتھ یا مَرنہٕ وِزِ تژیش ہیٚکہِ دِتھ۔ واٗرِث۔ م۔ تژیش روٗزِ نُس موٗجوٗد۔

تژیشہِ تژیشہِ کران گژھن:-(ل۔م) مَرنہٕ وِزِنہٕ آب تہٕ میلُن۔ (ورگہِ) نِچُو آسنُک ارمان ہیتھے مَرُن۔ پانٛس پتہٕ مَردِ نٛگی اولادنہٕ تراٗوِتھ مَرُن۔

تژیشہِ دوٗدسہِ:-سخ تژیش وِہُن۔

تژیشہِ گٔل:-ا۔ یُس موردَن تژیش دِیہِ، ترَپَن کرِ۔ یُس موردَن ہندی ناٗوی خاٗراتھ کرِ، فاتحہ سوزِ۔ ۲۔ (ورگہِ) نِچُو بیترِ۔

تژیشہِ وِہُن:-سخ تژیش۔ دوٗدسہِ۔ سو تژیش یوسہِ تاو بیترِ سٟتی ووتھ۔

تژیشہِ ہوٚت:-یُس تژیش لٔگِتھ آسہِ۔ یَس نہٕ تژیش ہیٚمِتھ آسہِ۔ یُس آب چَنُک سخ طلب آسہِ۔

تژیش آسٕنی:-تژیش لٔگِتھ آسٕنی۔ آب چَنُک طلب آسُن۔

تژیشِ پھُٹٕنی:-دوٗد سہِ نہٕ روزُن۔ تژیش ہمٕنی۔ تژیش چھےٚ نہٕ زیادٕ خاہش روزٕنی۔

تژیش تاٗویز:-ا۔ آیہِ یُس چھنی پیالس لیکھنہٕ ییہِ تہٕ آبس سٟتی کانٛسہِ بیمارس یا حاجت مَندس چاونہٕ ییہِ۔ ۲۔ پرِتھ واتنوٗمت کینٛہہ۔ تاٗویز پَن، جود بیترِ۔

تژیش تہِ نہٕ دِنی:-ا۔ کینٛہہ تہٕ نہٕ کھٮ۪نہٕ دیُن۔ آب تام بند کرُن۔ ۲۔ (ورگہِ پاٗٹھی) سبٹھاہ ظلم کرُن۔

تژیش تژاوٕنی:-ا۔ (بیمارس بیترِ) کاشوٕ سٟتی تژیش اَسٕس منز تژاوٕنی۔ کاشوٕ کاشوٕ تژیش واتناوٕنی۔ ۲۔ مَروٕنس زُوژانٛچ کوشش کرٕنی۔

تژیش دِنی:-ا۔ کانٛہہ تژیش چاوُن۔ کانٛسہِ تژیش چھٔنی کرٕ دِنی۔ کانٛسہِ تژیش پلناوٕنی۔ ۲۔ ترَپَن کرُن۔

تژیش کرٕنی:-سخ تژیش لگٕنی۔ (خاص کٔرِتھ دوا یا کانٛہہ چیز کھٮ۪نہٕ سٟتی)۔ دوٗدسہِ کرُن۔ تژیش چےٚ چےٚ نہٕ تژیش پھُٹٕنی۔

تژیش گنڈٕنی:-دوٗدسہِ کرُن۔ سخ تژیش کرٕنی۔

تژیش لگٕنی:-پوٚنی بیترِ چچھ خاہش گژھٕنی۔ آب چَنُک طلب بڑُن۔

تژیش ویش:-تژیش۔ تژیش بیترِ۔ "ویش" چھُ تژیش لفظُک پوٚت صدا۔

تژیل:-م۔ موٗل: تژیل < ترلہ۔ ژوٗنٹ زاٗژ ژہُند اَکھ لوکُٹ موٕ۔ (یہ چھُ ژیر سوٚمب آسان)

تژیوٗل ا:-پٔچھن ذاٗژ منز اَکھ جاناوار۔

تژیوٗل ۲:-تژوٗگن۔ ترٚییہِ قسمہِ۔ تژن قسمن ہُند۔

تژیوٗن:-ن۔ موٗل: ترحان/ تژن < س: تژانہ]۔ بد نہٕ کہِ کُنہِ اَنٛگُک وٕلٕنی۔ جسمہِ کہِ کُنہِ حصُک وٕلٕنی (مثلن کھوٗرُک وٕلٕنی گوموٗز) م۔ اَتھ تژیوٗن، کھورِ تژیوٗن بیترِ۔

تژیوٗش:-سو تژِٹھ ذٔج ییمہِ سٟتی کاندُر توٚندرِ صاف

کران چھُ۔

ترٛیوٚنگٕلٕ :-۱۔ سُہ ہِیُو ڈنڈٕ یَتھ تالہِ پٹھ ترٛےِ لنٛجہِ آسان چھےٚ۔ یِمہٕ سٟتۍ ژِنکہٕ لاوٕن گاسہٕ بیترٕ مۄران مۄران دِنان چھِ۔۲۔ ترٛیشُل۔

ترٛکھ ترٛکھ :->س: ترٛ،< آوازِ پٹھ (تیز رفتار) گُری ژنٛدٕ ہن پٔڈرَن ہُنٛد صدا۔ کھٕچک یا چھانٹُک صدا۔

ترٛاکھ :-< آوازِ پٹھ۔ (کانٛہہ چیز) ژٕسی پٕنچ یا پھٹنچ آواز۔ مُ۔ دژ وپھ۔ دُژنۍ۔ کرٛاپھ۔

ترٛپُن :-ن۔مۄل: ترٛپ <ہ : ترٛپنا <پرٛاکرت: ترٛپ+پھُٹِہ+اِ]۔ چھورٕ چھورٕ کرٕنۍ۔ ژھرٛٹہ ژھرٛٹھ کرٕنۍ۔ کُنہِ نہٕ قرار یُن۔

ترٛپاوُن :-چھورٕ چھورٕ کرناوُن۔

ترٛشُر :-ن۔مۄل: ترٛشُر <پرٛاکرت: تتہ+ک اَر-ا۔ وُشنیر۔ گرمی۔ تاو (ناژُک بیترٕ)۔۲۔ تپھ۔ زَر۔ بُخار۔

ترٛشُر کھسُن :-۱۔ تپھ کھسُن۔ بُخار کھسُن۔ بُخار کرُن۔ ۲۔ تاو یُن۔ وُشنیر یُن (ناژُک بیترٕ)۔

ترٛشُر لگُن :-توٚت لگُن۔ تاو لگُن۔ تاو یُن (ناژُک بیترٕ)

ترٛشُر رواتُن :-۱۔ وُشنیر پلُن۔ تاو یُن۔ تاو واتُن (کُنہِ گرم چیزُک یا ناژُک بیترٕ)۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) اَثر واتُن۔ سختی واتٕنۍ۔ زور واتُن (کُنیُک)۔

تَس :-تِمس یِمۍ سُند ذِکر چلان آسہٕ۔

تَساہُل :-<ع: تَساہُل] غفلتھ۔ لاپروٲیی۔ کہالتھ۔ کُنہِ کامہِ لوٗلُن (للبُن)۔

تَسُنٛد :-<س: تَد۔ تِم سُند۔

تسخیر :-مۄل: تَسخیر <ع: تسخیر]۔ تَل اَنُن۔ قوبو کرُن۔

تسکیٖن :-ن۔ مۄل: تسکیٖن <ع: تسکین]۔ سَتھ۔ تسلی۔ اطمینان۔ تَسلا۔ دِلاسہٕ۔ سوٚکُن۔

تسلی، تسلا :-ن۔ مۄل: تسلی <ع: تسلّی۔۱۔ سَتھ۔ تسکیٖن۔ اِطمینان۔ سیری۔۲۔ دِلاسہٕ۔۳۔ (ہزلہِ پأٹھی) ووٚمیدٕ نہٕ آسٕنۍ۔ بڑانٛتھ نہٕ آسٕنۍ۔ خبرٕ آسٕنۍ ژتہ بنہٕ نہٕ۔

تَسلی آسُن :-۱۔ سیری آسٕنۍ۔ سیر گژھتھ آسُن۔ ۲۔ (ہزلہِ پأٹھی) بروٚنٛٹھے کانٛسہِ نِش موٚیُس آسُن۔ ناووٚمید آسُن۔

تَسلی دِیُن :-دِلاسہٕ دِیُن۔ ہِمتھ بڈٕاوٕنۍ۔ کانٛسہِ دِل ڈٕرراوُن۔ ہِمتھ بڈراوٕنۍ۔ حوصلہ بڈراوُن۔

تسلی کرُن :-۱۔ وُچھِو "تسلی دِیُن"۔۲۔ ناووٚمید کرُن۔

تسلی گژھُن :-۱۔ سَتھ ہِش گژھٕنۍ۔ سَتھ روزٕنۍ۔ اِطمینان ہُن۔ تسکیٖن یُن۔۲۔ تسلا یُن۔ سیری گژھٕنۍ۔ اَچھ ترٕٛنۍ۔ یڈ ترٕٛنۍ۔۳۔ (ہزلہِ پأٹھی) ناووٚمید گژھُن۔ آش پھٹٕنۍ۔ پژھ نہٕ روزٕنۍ۔

تسلی یُن :-اَچھ ترٕٛنۍ۔ یڈ ترٕٛنۍ۔ سیر سپدُن۔ کھبتھ ژتھ نہٕ پتہٕ بییہٕ کینٛہہ کھٔنبس مأل روزُن۔

تسلیٖم :-ن۔ مۄل: تسلیٖم <ع: تسلیم]۔ قوبوٗل۔ منظور۔ آنکار۔

تسلیٖم کرُن :-مانُن۔ منظوٗر کرُن۔ قوبوٗل کرُن۔

تسلیم کرناوُن:۔مأنیٖ راوُن۔قوٗبوٗل کرناوُن۔
(کأنٛسہِ اَتھِ) منظوٗر کرناوُن۔آنکار کرناوُن۔

تشَدُد:۔ن۔مؤل۔تشدُد <ع: تشدُّد <شَد۔ظُلم۔
سِتم۔جبر۔مار گنڈ۔

تشبیہہ:۔م۔مؤل: تشبیہہ <ع: تشبیہہ]۔مُشابَہتھ۔
ہِشر۔تمثیل۔

تشخیص:۔ا۔کُنہِ بِمارِ مُتلق اَنداز کرُن زِ کوسہٕ بِمأری چھےٚ
مُر یٖضس۔۲۔کُنہِ چیز کہِ وَزنُک اَنداز کرُن۔

تشدِید:۔م۔مؤل: تشدِید۔<ع: تَشدِید]۔عربی رَسم
خطس منٛز اَکھ (ترُٛ دنٛدل۔(ّ)]۔علامتھ یوسہٕ
کُنہِ اَچھرس پٮ۪ٹھ لیکھنہٕ کِنہ سہ اَچھر دوٗگن مأنٛتھ
پَرنہٕ یوان چھُ۔م ِعِدّت=عِد+دَت۔

تشریح:۔ن۔مؤل: تشریح <ع: تشریح <شرح۔
(کُنہ کتھِ ہنٛز) وَضاحتھ۔وَکھنے شَرح۔
تفسیر بیترِ۔

تشریف اَنُن:۔(مہربأنی کرِتھ)یُن۔یہِ چھُ یِژتہٕ
پُژھی وننہٕ یوان۔

تشریف تھاوُن:۔(بُڈس موٚہنوِی سُند) بِہُن۔
ٹھٔہرُن۔کُنہِ جایہِ قیام کرُن(یہِ چھُ یِژتہٕ پُژھی
وننہٕ یوان)

تشریف نیٚن:۔(کأنٛسہِ ہنٛد) کُنہِ جایہِ پٮ۪ٹھ
نیرُن۔(واپس) گژھن۔یہِ چھُ یِژتہٕ پُژھی تہٕ
گاہے ہزلہٕ تہٕ وننہٕ یوان)۔

تشنہٕ:۔ن۔مؤل: تشنہٕ <ف: تشنہ۔ا۔ترٛیشہٕ ہوٚت۔
۲۔(کُنہ کتھِ باپتھ) کرٛیشہٕ وُن۔یَس کُنٛج سَخ
خأہش آسہٕ۔۳۔یَتھ کُنہِ قسمٕچ پرٛگی آسہٕ۔

تشنِگی:۔ف: تشنگی۔ا۔ترٛیش۔وبٕژھے۔۲۔ہمسوٗس۔
شَر۔کھرٛ وو۔۳۔پرٛگی۔

تَشوِیش:۔م۔مؤل: تشوِیش <ع: تَشوِیش]۔فِکرِ۔
پریشأنی۔وَسواس۔

تصوّر:۔ن۔مؤل: تصوُر <ع: تصوُّر]۔خیال۔گُمان۔

تَصورُس منٛز تہِ نہٕ آسُن:۔وَہمہِ گُمانس منٛز تہِ نہٕ آسُن۔

تَصوُف:۔ن۔مؤل۔تَصوُف <ع: تَصوُّف <صوف
ا۔صوٗفی مَسلک یٮ۪مہٕ موٗجوٗب پرٛتھ چیزس منٛز
خودا موٗجوٗد چھُ۔۲۔علمِ معرفان۔عشقِ حقیقی پرٛاونٕچ
وَتھ۔

تَصدِیق:۔ن۔مؤل: تَصدِیق <ع: تَصدِیق۔ا۔(کُنہِ
تحریرس بیترِ) سُہ دستخط یٮ۪مہٕ ستی سہ صحی مانٛنہٕ ییہِ۔
۲۔تأیید۔کُنہِ کَس پوٚزآسنس آنکار(کرُن)۔

تَصرُف:۔ن۔مؤل: تَصرُف۔<ع: تَصرُف۔ا۔(جِنہٕ
سنٛز یا پرٛی بیترِ ہنٛز) ژھاے۔آوٹھ۔پرٛاہ۔
کھوٗژن۔۲۔(ورگہِ) ہوڑ۔رِگلن۔

تَصرُف دَر:۔موکل (کٔلٮ۪نگ) جِن، بوٗتھ بیترِ۔

تَصرُف گرٛزھن:۔ا۔پرٛاہ گرٛزھن۔اِشارٕ گرٛزھن۔
۲۔کھوٗژن۔ووٚتھ کڈٕنی۔پھرٛٹھ گرٛزھن۔
۳۔(ورگہِ) (ہزلہٕ پأٹھی) ہوڈٕنی۔یوٗرُک

نہٕ بوزُن۔رَٹنہٕ یُن۔

تصفیہ:۔ن۔مؤل: تصفیہَ <ع: تصفیہ]فأصلہٕ (کُنہٕ نیا یک)۔

تصفیہ طلب:۔(سُہ نیاے بیترٕ) یمیُک فأصلہٕ سپدُن باقے آسہِ۔یتھ وُنہٕ فأصلہٕ گرٛھنے آسہِ۔

تصفیہٕ کرُن:۔فأصلہٕ کرُن (دون دربن ہُند پانہٕ وأنی کُنہٕ تنازس پیٹھ)۔نیاے أنزراوُن۔

تصفیہٕ گرٛھن:۔(کُنہٕ نیا یک) فأصلہٕ گرٛھن۔کانٛہہ نیاے أنزرَنہٕ یُن۔

تصفیہٕ نامہٕ:۔سُہ کاغذ یمِہٕ مؤجُوب دون ہِنٛدِ نیا یک فأصلہٕ کرنہٕ آسہِ آمُت۔رأضی نامہٕ (دیوأنی مقدمَس منز)۔

تصنیف:۔ن۔مؤل: تصنیف <ع: تصنیف]۔(کُنہٕ موضوٗہس پیٹھ) کأنٛسہٕ ہنٛزٕ لیچھمٕژ کانٛہہ کتاب بیترٕ۔

تصویر:۔ن۔مؤل:تصویر <ع: تصویر]۔ا۔شٔکل۔ مُرتھ۔۲۔نقشہٕ۔ژِٹھر۔فوٹو۔

تصویر بناوُن:۔(کأنٛسہٕ ہنٛزٕ یا کٔنٛژ) ہؤبہؤ شٔکل بناوٕنی۔ مُرتھ بناوٕنی۔

تصویر تُلُن:۔کأنٛسہٕ ہنٛزٕ شٔکل کاغذس پیٹھ اَنٛنی (کیمراہہٕ ستی)۔فوٹو تُلُن۔

تضاد:۔ن۔مؤل تضاد <ع: تضاد <ضد۔ٹھوسہٕ ٹھوس۔ اِختلاف۔نااِتفأقی۔ہِشر نہٕ آسُن۔پھاس۔ناچأ کی

تغزُل:۔غزِل آسنٕچ خوٗبی۔

تغوفُل،تغافُل:۔ن۔مؤل: تغوفُل <ع: تغافُل]۔ بےٚ پروأیی۔غفلتھ۔گوٗش۔کنہٕ ڈول۔کلِس ڈوٗل (لاگُن)۔

تفاوتھ:۔م۔مؤل: تفاوت <ع: تفاوُت۔ا۔فرق۔کمی ۔ہن کھنڈ لوٗژر (دأدِس بیترٕ)۔۲۔پھیر۔

تفتیش:۔ن۔مؤل: تفتیش <ع: تفتیش] پرٛژھ گأر۔ چھان بین۔تخلیق۔کھوج۔کانٛہہ کتھ کھٔنٛز کھٔنٛز کڈٕنی۔ پےٚ کڈُن۔سُراغ کڈُن (خاص کٔرِتھ پلنگ۔

تفتیشی:۔تفتیش کرن وول۔سُہ سپاہ یُس تفتیش کرنس پیٹھ آسہِ۔

تفتیش سارجنٹ:۔سُہ پُلسہٕ افسر یُس تفتیش کرنس پیٹھ آسہِ۔

تفتیش لاگُن:۔(ژوٗرس بیترٕ) پرٛژھ گأر کرٕنی۔ پےٚ کڈنہٕ باپتھ کاروأیی کرٕنی۔

تفریح:۔ن۔مؤل: تفریح <ع: تفریح]۔ا۔دِل خوش کرُن۔دِل بہلأیی۔۲۔سأل چکر۔ہواخوٗری۔

تفریحی ٹیکس:۔سُہ ٹیکس یُس حکوٗمتھ تفریحی شوغلن پیٹھ لاگان چھےٚ۔

تفریق ا:۔ن۔مؤل: تفریق <ع: تفریق]۔فرق کڈٕنی۔والُن۔ژٹُن۔کُنہٕ بڈِ رقمہٕ منٛز لوکٕٹ رَقم والُن۔م۔اِ، شیٹھن کرارداہ تفریق۔

تفریق کرُن:۔کنہٕ بڈٕ رقمہٕ منٛز لوکٕٹ۔رَقم کڈُن،

ژٔٹن۔ فٔرِق کڈٕنۍ۔ والُن (گُنہِ رٔقمس کانہہ رقم)

تفریق۲ (تفریقہٕ) :۔ دِق۔ خوشکبتھ۔ پریشانی۔ پھاٹہٕ وَن واد۔ لڑاے۔ جگر بیتر۔ یُتھ پأٹھۍ چھِ "تفریقہٕ" وَنان۔

تفریق، تفریقہٕ لاگُن یا تُلُن :۔ جگر کرُن۔ فساد تہٕ نِیاے لاگُن۔ پریشانی ہُرراوِنۍ۔ پھاٹہٕ وَن وادلاگُن۔

تفریق، تفریقہٕ ووتھُن :۔ دِق گرُھن۔ پھاٹہٕ وَن واد آسُن۔ ؤدرروٗگ گرُھن۔

تفسیر :۔ ن۔ مؤل۔ تفسیر <ع: تفسیر]۔ کُنہِ کتھِ ہُنٛد اصلی مطلب تہٕ مانے۔ تشریح۔ وکھنےٗ ٹیکا۔

تفسیر کرُن :۔ تشریح کٔرتھ وَنُن۔ کھُلہٕ پأٹھۍ وَنُن۔ وبرٕھنأوِتھ وَنُن۔ بیٛنہ بیٛنہ بیان کرُن۔ ٹیکا کرٕنۍ۔

تفصیل :۔ ن۔ مؤل: تفصیل <ع: تفصیل <فعل۔ سُہ کاغذ یتھ پٹھ کُنہِ چیزُک وبرٕھنأوِتھ ذِکر آسہِ۔

تفصیلہٕ سان :۔ وبرٕھنأوِتھ۔

تقاضہٕ :۔ ن۔ مؤل: تقاض <ع: تقاضی]۔ ۱۔ وُگرأے یِنک۔ مُطالبہٕ۔ طلب۔ مانگے۔ ۲۔ بازپُرس۔

تقاوی (قرضہٕ) :۔ سُہ قرضہٕ یُس سرکارکہِ طرفہٕ گرٛیستن کُنہِ پیٛتہٕ پیٛتہٕ اِمدأدی رٔنگہٕ دِنہٕ یِوان چھُ۔

تقدیر :۔ ن۔ مؤل: تقدیر۔ <ع: تقدیر <قدر کہٕ۔ قِسمتھ۔ ڈٔکہٕ لون۔ نصیبہٕ۔ طالے۔

تقدیرس ژٔنجہ دِنہٕ :۔ (بدٕقِسمتی پٹھ) ڈٔکس ژٔنجہٕ دِنہٕ۔ اَزلہٕ لأنِس وَدُن۔

تقدیرس پٹھ وَدُن :۔ بدبختی پٹھ افسوس کرُن۔

تقدیرٕنۍ ٹھج :۔ کمال بدنصیبی۔

تقدیر وول :۔ ڈٔکہٕ بوٚڈ۔ بختہٕ بوٚڈ۔ قِسمتہٕ وول۔ بختاور۔

تقدیر آسُن :۔ یِہ ہٕ گوژھہ تہِ بٕنتھ یُن۔ نصیبہٕ آسُن۔

تقریبن :۔ <ع: تقریباً]۔ لگ بگ۔ الہٕ پلہٕ۔ اندازن۔ وٕتھۍ پٕوٚٹھۍ پأٹھۍ۔ اَنکہٕ ؤنۍ۔

تقریر :۔ ن۔ مؤل: تقریر <ع: تقریر <قرّ۔ کُنہِ موضوٗعس پٹھ بوٗلُن۔ لکچر۔

تقسیم :۔ ن۔ مؤل: تقسیم <ع: تقسیم <قِسم]۔ ۱۔ باگے۔ پھالوٗن۔ حسابُک اَکھ قأید۔ ۲۔ بأگرُن بٹأے۔

تقسیم کرُن :۔ پھالوٗن۔ باگے کرٕنۍ۔ بأگراوُن۔ حِصہٕ کٔرِتھ دِنۍ۔

تقسیم نامہٕ :۔ سُہ تحریر یمہِ مؤجوٗب جاداد بأگرنہٕ یِیہِ یا بأگرنہٕ آسہِ آمٕت۔

تقصیر :۔ ن۔ مؤل: تقصیر <ع: تقصیر۔ ۱۔ خطا۔ غلطی۔ قوٗصوٗر۔ جُرم۔ راہ۔ گوناہ۔ ۲۔ ؤہی افسوس۔

تقصیر تقصیر :۔ یِہ چھِ کُنہِ کتھِ یا نوقصانس پٹھ اَفسوٗسُک اِظہار کرُن وِزِ وَنان "وُچھتہٕ کیا اوس نٔصیبہِ"م، توبا توبا۔

تقصیر کھسُن :۔ جُرم کھسُن۔ راہ کھسُن۔ ہاژھ لگٕنۍ۔

تقلید :۔ ن۔ مؤل: تقلید <ع: تقلید]۔ (عقیدَن منٛز) پأروی (کأنٛسہِ ہٕنٛز وَنہِ مٔژِ) وَتہٕ پٹھ پکُن۔

تقوٗی (تقوٗی) :-ن۔مؤل: تقوا <ع: تقوٰی]۔ خوف خوداپرہیزگاری۔

تکبیر :-ن۔مؤل۔تکبیر <ع: تکبیر۔ا۔ "اللہ اکبر" (وَنُن)۔خودایہ سُنٛد ناوتأظیمہ سان (ہیوٚن)۔ خوداصأبنہ بجرُک تہ تھزرُک یقرار (کرُن)۔

۲۔(اِمامَس پتہٕ فرض نماز ن پٔٹھ) یوسہ بانگ لوتہِ لوتہِ بأنگی نماز لاگنہٕ برٛونٛہہ پران چھُ۔

۳۔کأنٛسہِ حلال جانورس کھَش کرَن وِزِ "بسم اللہ اللہ اَکبر" (پرُن)۔

تکبیر اوٗ لا :-نماز منٛز گوڈنیُک تکبیر۔

تکبیر پرن :-تکبیر زیوِ ستی ادا کرُن۔ "اللہ اکبر" پرُن۔ ۲۔ فرض نماز برٛونٛہہ بانگ پرٕنۍ۔

۳۔خودایہ سُنٛد ناو ہیتھ خطرس بُتھِ نیرُن۔

۴۔حلال جانور ذبح کرنہٕ خأطرِ "بسم اللہ اللہ اکبر پرُن۔

تکبیر پرِتھ نیرُن (پانس) :-زأنِتھ مأنِتھ کُنہِ تِژھ کامہِ نیرُن یتھ منٛز زُوک خطرٕ تہ آسہِ۔

تکبُر :-ن۔مؤل: تکبُر <ع: تکبُر۔ سُکُر۔ ژھوکھ۔ غوٗرُور۔ گُمنٛڈ۔مَد

تکرار :-ن۔مؤل: تکرار <ع: تکرار۔ <کر]۔ا۔تیز کلأمی۔کتھِ کتھ۔مُجادلہ بحثہٕ بحث۔ واد واد۔ ۲۔پھِری پھِری وَنُن۔باند باند۔تأکید۔اصرار۔

تکرار گرٛھن :-(کأنٛسہِ ستی) کتھ کتھ گرٛھنۍ۔ مُجادلہ لگُن۔لڑأے گرٛھنۍ۔ ہرگرٛھنۍ۔ تیز کلأمی گرٛھنۍ۔جوابَس جواب دیُن دونٛگھ دونٛگھ۔کرٕنۍ۔

تکر اَری جمع :-(بوٚنٛد بستُک لفظ)۔سُو جمع یُنٛدی یتھ پیٹھ تناز آسہِ۔

تکریم :-یزتھ (کرُن) تأظیم (کرُن)۔

تکلیف :-ن۔مؤل: تکلیف <ع: کلف۔ا۔ یِذا۔ دوکھ۔۲۔دود۔بیرأمی۔

تکلیف دیُن :-ا۔ یذا دیُن۔ تنٛگ کرُن۔ ۲۔خاہمخا میحنتھ کرناوُن۔

تکلیف لگُن :-یذا لگُن۔زیادٕ میحنتھ پینۍ۔

تکلیف واتناوُن :-یذا دیُن۔

تکنیک :-<اَنٛگ: ٹیکنیک۔(Technique) وُچھو "تکنیار"۔

تکھیُک :-ن۔مؤل: تکھیُک <س: تکشکہ۔ا۔ پاتالہٕ کیوٚ سَرپھو منٛز أکِس سَرپھ سُنٛد ناو۔۲۔(ورگہ پأٹھی) بدذاتھ۔توپھ دِنہٕ وول۔آزأری۔پیچ (ہیوٚہ)۔

تگ :-م۔مؤل: تگ]۔(زیٹھ) تنٛدل۔لأن۔

تگہ تگہ :-تنٛدلہِ تنٛدلہِ۔لأنن منٛز۔صفن منٛز۔

تگہِ تگہِ بِہُن :-صف گنٛڈنۍ۔لأنہِ بہُن۔تنٛدلہِ بہُن۔

تگ دِنۍ :-تنٛدلہِ تھوٗن۔لأن بناوٕنۍ۔

تگ لگنۍ :-تنٛدل ہنۍ (پأنٛی پانے)۔لأن ہنۍ۔

صَف گنڈنہٕ یِنٛز۔

تگٕو تگے:-[پوٗرٕ لٲن۔اَنٛدٕ وَنٛدٕ تنٛدل۔لٲنہٕ ہٕنٛز لٲن۔

تگن گری:-چالاکی۔چال بٲزی۔فنٛد فریب۔

تگن گوٗر:-چالاکھ۔فَنٛد باز۔

تگار:-ن۔مؤل: تگار<ف: تغاری <ترُکی۔تغار۔
ا۔سبٹھاہ کھوٗل تہٕ بوٗڈ بانہٕ۔ٹٹھ۔ژٕھر،ہیؤہ ہچُو بانہٕ۔۲۔زٕہن بیترِ سارنٛگ بانہٕ۔ڈَگہٕ۔۳۔بور کرنہٕ باپتھ زینہٕ ڈیر۔

تگارٕ کرُن:-زٕہن تیار کرٕنۍ۔بور کرنہٕ باپتھ سُرٕخۍ، میٔژ بیترِ اُڈراوٕنۍ۔

تگٲرۍ:-کتریٛو یا کُنہٕ داتٕگ بیترا اَکھ سوٗم تہٕ کھوٗل بانہٕ یتھ منٛز پکوٕ بیترِ چھلان کران چھِ۔

تٕگٕلۍ:-کرِ کُنہٕ ہٕنٛدی پٲٹھۍ گُرِس دون اَنٛدن تٕر اومُت بوٗہر یمن گوٗل یلے آسان چھُ۔

تگُن:-مؤل: تگ<مُ: پنجٲبی: تگنا۔؟س: ترَکن۔
کینٛہہ کرُن زانُن۔کینٛہہ کرنٕچ وَتھ زانٕنۍ۔
کینٛہہ کرنٕک باش آسُن۔صَبر آسٕنۍ زِ کتھٕ کُنۍ چھُ کرُن۔مہارتھ آسٕنۍ۔

تگلہٕ:-ن۔مؤل: تگل۔تٕر وٕڈ۔لوکٕٹ ٹھیلہٕ۔

تگنیار:<س: تد+جٕنیانہٕ۔کرنٕک طریقہٕ۔باش تکنیک۔

تل ا:-ن۔مؤل: تل<س: تلہ۔ا۔بون۔بوٗنۍ کنۍ۔
م،ژٲنگس تل ژھاے۔۲۔بونہٕ کنہٕ۔تلہٕ کنہٕ۔کُنہٕ سٕنٛس چیزس سبٹھاہ بون۔م،تل وَسُن۔۳۔ژوٗک۔بوٗنیم حصہٕ (کُنہٕ چیزُک)۔
۴۔پٔتھرمِ۔بوٗتل۔۵۔سوجاے یوسہٕ کُنہٕ بونہٕ کُنہٕ کھٔسِتھ آسہٕ۔مِ،چرٕ بَس تل وٲنٛج۔
۶۔ماتحتھ۔مِ،نٲیب تحصیلدار چھُ تحصیلدارس تل۔۷۔دٕبتھ۔مِ،ہیٚبس تل،تمۍ دیُتنس تل۔
میٔژ تل۔کم تل۔۸۔نشہٕ۔نکھ۔مِ،سُہ چھُ روزان مُشدِ تل۔۹۔تحتھ،سُہ ر.ژٹُک دفعہ (۱۰۹) اَکھ ہتھ تہٕ نوس تل۔

تل اَنُن:-ا۔قوبوٗ کرُن۔ماتحتھ تھوٗن۔۲۔تل رَٹُن۔
زیرٕ کرُن۔دَبٲوِتھ تھوٗن۔۳۔(کُنہٕ یا کاٚنسہٕ) کینٛہہ پٔتھ اَنُن یا تھوٗن۔مِ،گاڈِ تل اَنُن۔

تل تل تھوٗن:-ا۔بون بون تھوٗن۔دوٗبراوِتھ تھوٗن۔کھٔٹِتھ تھوٗن۔۲۔اَتۍ تھوٗن۔رٕچھ رٕچھ تھوٗن۔رٕژھرِتھ تھوٗن۔تُلِتھ تھوٗن۔
بچاوِتھ تھوٗن (یتھ زَن ضوٗرٕ رٕتہٕ وِزِ بَکار ییہ)۔پَتھ کُن تھوٗن۔

تل تھوٗن:-دَباوِتھ تھوٗن۔دوٗبرِتھ تھوٗن۔ژوٗرِ تھوٗن۔کھٔٹِتھ تھوٗن۔۲۔(پاٚنس) ماتحتھ تھوٗن۔۳۔کاژِ تل رَٹُن۔ترٕاوُن نہٕ۔

تل دوٗبرٕ:-ا۔دوٗبراوِتھ۔وٕڈِرتھ۔ژمینس تل۔
۲۔ژوٗرِ پٲٹھۍ۔سبٹھاہ راز داری سان۔کھٔٹِتھ مٔٹِتھ۔۳۔کھٔٹِتھ جایہٕ۔پوٗشیدٕ جایہٕ۔تتھ جایہٕ یوسہٕ نہٕ سَہل سَہل اَتھ ییہ۔

تل رٹُن :- بیۓ سُند کانٛہہ چیز پانٛس نش رٹتھ سۄ تمہِ باپتھ چورتہٕ کرُن۔ بنٛد کرُن۔ کاڑِ تل تھوُن۔

تل ژھنُن :-ا۔ (ٹانگس ،لاری بیتر) تل کرُن۔ پپٹھ کینٛہہ کھارُن ۔۲۔ دباوُن ۔ کنہِ تل تھوُن ۔تل کُن لگاوُن ۔تل کُن تھوُن ۔ م، تمہٕ سُند مامله ژھنُک فلحال تل۔

تل سأر :- ژۄ رِژۄ رِ، بےٚ خبر پأٹھی کانٛسہِ خزانہٕ یا بنہٕ پپٹھ پکناوُن ۔ ہتھ ژلُن۔

تل کرُن :-ا۔ (ورگہ پأٹھی) ووتلنہٕ نہٕ دیُن ۔کلہٕ نہٕ کڈنہٕ دیُن ۔۲۔ پپٹھ کینٛہہ (موٹر، ٹانگہ، بیتر) کھارُن ۔۳۔ ژٕ رِس لاگُن ۔ژٕ رِس والُن۔ ۴۔ ہارناوُن، شِکس دیُن ۔پامال کرُن۔

تل کُن :-ا۔ بوٚن کُن ۔ بوٚنہٕ کنہِ۔ کُنہِ تل ۔ ۲۔ کھٹتھ ۔پۄشید۔

تل کُن تھاوُن :-ا۔ کُنہِ تل تھوُن۔ کُنہِ بوٚنہٕ کنہِ تھوُن ۔۲۔ (ورگہ پأٹھی ژۄ رِ تھوُن۔ پۄشید تھوُن۔ کھٹتھ تھوُن۔

تل کُن ژھنُن :-ا۔ بوٚن کُن لگاوُن ۔کُنہِ تل بُرتھ دیُن ۔۲۔ اوٚری تھوُن ۔پٹناوُن ۔وَدناوُن۔ (کانٛہہ چیز بنٛد رٹتھ)۔

تل کُن کرُن :-کلہٕ نہٕ کڈنہٕ دیُن ۔ ہارناوُن (لبہٕ تھوکہٕ کڈتھ، لڑایہ بیترِ منز) ۔۲۔ بوٚن کُن کرُن ۔اَندر کُن کرُن (واتھ بیتر پلوٗک بیترِ)۔ ۳۔ نوٚن نہٕ تھوُن ۔ م، اُتھرِ ٹُکھ کرُس پھٹھ ہتھ۔

تل گرُھن :-ا۔ تل کُن گرُھن ۔ بوٚن کُن گرُھن۔ ۲۔ ژٕ رِس لگُن ۔ ژٕ رِس نش واتُن ۔۳۔ کینٛہہ (ٹانگہٕ موٹر بیترِ) پپٹھ کھسُن ۔تل یُن (ٹانگس بیترِ) ۔۴۔ شِکس کھیوٚن ۔ ہارُن ۔ پامال گرُھن۔ م، سۄ گوٚ تل۔

تل ہیوٚن :-ا۔ تل رٹُن ۔ قوبوٗ کرُن ۔ دبأوِتھ تھوُن ۔۲۔ کُنہِ تٕلی کنٛی یا اَنٛدری کنٛی تھوُن۔ م، بیٚیہ تل شُر ہیوٚن ۔وُرنس تل کانگر ییٚنہٕ۔

تل ۲:- تٕلین دِیُن ۔وچھو "تلُن"۔

تلہٕ بُز :-< س: تلہ + بھرجہ ۔تلُن ۔کرُن (تیلس بیترِ منز) ۔کڑایہ کڈُن ۔تلُن۔

تلفظ :-ن۔ موٗل: تلفُظ < ع: تلفظ < تلفظ] لِفظ زیوِ کڈِنچ چال ۔ لفظُک بولنہٕ یُن ۔ لِفظ وِنچ تُلہٕ تراو۔

تلو :-ا۔ تلا ۔ ہَیا ۔ یپأرُ ہا ۔ یہِ چھِ کانٛسہِ ہُنٛد توجہ پانٛس کُن پھرُن وِزِوَنان ۔۲۔ تلہٕ با ۔یہِ چھُ کانٛسہِ زنانہِ ہُنٛد توجہ پانٛس کُن پھرنہٕ باپتھ یزتہٕ سان وَننہٕ یوان۔

تلے ا:-ا۔ تٕلی کنٛی۔ تٕلی تٕلی ۔بوٚنی کنٛی ۔۲۔ تٕلی تٕلی مہِ پاسے۔ ۳۔ اَندری۔ اَنٛدری کنٛی۔

تلے ۲:-< ؟ س: چل ۔ا۔ کانٛسہِ زنانہِ ہُنٛد توجہ پانٛس

کُن پھِرنہٕ باپتھ وَننہٕ یِوان خاص کُرِتھ یوسہٕ
نہٕ پانس کھوتہٕ تھدِ پانچ آسہٕ۔ ۲۔ یورکُن
روزی۔ جاے ترٛاوی۔ اَتھ وَتھ ہی۔ م، تلّے بہٕ
وُچھِ پانے۔

تلا:۔ <س: چَل۔ کأنسہٕ مرٕ سُند توجہ پانس کُن پھِرنہٕ
وِزِونان۔ اَتھ وَتھ دِیُٚ۔ مِ، تلا جاے دِ۔

تلاش:۔ن۔ مؤل: تلاش <ف: /ترُکی ?ع: تلاشی۔
ژھأر ژھانڈ و۔ تحقیقات۔ پرٕژھ گأر۔
ژھۄنڈ۔ چھان بین۔

تلاش تھوُن:۔ کوٗشِشہِ منٛز روزُن۔ بے تھوُن
(کُنہِ چیز باپتھ) بے پَتاہ تھوُن۔

تلاش کرُن:۔ ژھۄنڈ دِیُن۔ ژھانڈُن۔ ہُپأرِ
یپأرِ۔ وُچھُن۔

تلاو:۔ن۔ مؤل: تلاو <پرٛاکرت: تلاو/س: ترٛاگہٕ۔
سوٗنٛزِ تہٕ سٔٹھاہ بڈ جاے ییٚتہٕ آب آسہٕ سمٛوٗمُت یا
سمان آسہٕ۔ اَتھ چھُنہٕ وُزِنی آسان یہٕ چھُ
سَرِ کھوتہٕ لوکُٹ آسان۔ یہٕ چھُ بناونہٕ تہٕ یِوان۔

تلأر۔ تُلر:۔م۔ مؤل: تلأر <وُچھِو تلُن]۔ نٔنگ نٔنگ
کُرِتھ گوٗس یا تپلس منٛز تُلِتھ سبزی (خاص کُرِتھ
ندرٕ بیترٕ)۔ (ندرٕ) چُرمہٕ۔ م، ندرٕ تلأر۔

تلأشی (کرٕنۍ ییٚنۍ، دِنۍ، لگٕنۍ):۔م۔ تلأشی <ترُکی:
تلاش: ع: تلاشی۔ کانہہ روومت، ژوٗرِ نیوٗمُت
یا قونوٗنَن ناجایز چیز کأنسہِ نِش برآمد کرنہٕ باپتھ
ژھۄنڈ۔

تَلہٕ:۔ن۔ مؤل۔ تَل <س: تَلہ۔ ا۔ بونہٕ۔ تَلہٕ کنہٕ۔
بونہٕ کنہٕ۔ ۲۔ بۄنِ مہٕ طرفہٕ۔ بۄنِ مہٕ اَنٛدٕ۔ ۳۔ (ورگہٕ
پأٹھی) ژُکہٕ۔ اَصلی بُنِیأدی۔ مؤلہٕ۔ م، تَلہٕ ترٛوٗش۔
تلہٕ کھوٗٹ۔ ۴۔ ہَتہٕ۔ ہَتہٕ سأیاہَتہٕ با۔ یہٕ چھ کأنسہِ
ہُنٛد توجہ پانس کُن پھِرناونہٕ موکھ ونان۔

تَلہٕ پیٚٹھ:۔ ا۔ بونہٕ پیٚٹھ۔ ژُکہ پیٚٹھ، گوڑٕ پیٹھ بُنِیأز
پیٚٹھ۔ کنہٕ پیٚٹھ۔ ۲۔ گوڑٕ پیٚٹھ۔ برٛوٗنٛہہ پیٚٹھ۔
اَولہٕ پیٚٹھ۔ شورٕ وٗ پیٚٹھ۔

تلہٕ پیٚٹھ ووٚتھُن:۔ پھیٚنچُن وۄتھِتھ گرٛزھُن۔ (لڑایہٕ
جگڑس منٛز یا ژکھ کَنی) بےٚ تختیار پأٹھی تھۄد
تھۄ دووتھُن۔ پانس تانی نہٕ روزُن۔ وۄتھی وۄتھی
یُن (لڑایہ یا ژکھ کَنی)۔

تَلہٕ تَل:۔ سٔٹھاہ تَل۔ سٔٹھاہ بون۔ ژُکس تَل۔

تَلہٕ تَلہٕ:۔ ا۔ بونہٕ بونہٕ۔ بۄنِ مہٕ۔ پاسہٕ۔ بۄنِ مہٕ
پاسہٕ۔ بۄنِ مہٕ اَنٛدٕ۔ ۲۔ بۄنِ مہٕ بۄنِ مہٕ وارٕ۔

تَلہٕ تَلہٕ پَلہٕ باہ شِتھ:۔ (ل۔م) یوٗت یوٗت بون
کھنہٕ یہٕ تیزٕ نیرن کنہٕ زیادٕ۔ یوٗت یوٗت سٔنٛزِ
زبس (شُرِس یا بُڈِس) تیوٗت تیوٗت نیرن
کوپھیٚچہِ نَنہٕ۔

تَلہٕ کنہِ:۔ ا۔ بونہٕ کنہٕ تَلہٕ۔ ۲۔ بۄنِ مہٕ طرفہٕ۔
۳۔ بُنِیأدی۔ اَصلی۔ ژُکہٕ۔

تَلہٕ پۄد:۔ وُچھِو "تَل پۄد"۔

تلہٕ پٕدس نہٕ کشن یُن :- پرَ واے نہٕ گژھن ۔ گژ ین نہٕ تِژی۔

تلہٕ پٕدی مَل :- وُچھِو ''تل پٕدی مَل''

تلخ :- ن ۔ موٗل: تلخ <ف: تلخ ۔ ٹیوٗٹھ۔

تلرُن :- تھتھراے ۔ الُن ۔ وٗتھی وٗتھی گژھن (ہوا بیترِ ستی مَستک یا پلوٗک بیترِ)۔

تلہٕ شُت، تلہٕ شُتُن :- بونہٕ پیٹھہٕ ۔ گوڈٕ پیٹھہٕ ۔ ژَ کہٕ پیٹھ۔

تلف :- ن ۔ موٗل: تلف <ع: تلف ۔ برباد، ناش، تباہ۔

تلفس تل اُنُن :- ا ۔ وٲران کرُن ۔ بُرباد کرُن ۔ ٣ ۔ ضایہٕ کرُن ۔ گالُن۔

تلفس تل کرُن :- (کانٛہہ) خراب کرُن ۔ تل دِیُن کُنہٕ لایق نہٕ تھوٗن ۔ پتھرِ پاوُن۔

تلہٕ وٗلی :- ا ۔ وُسوٲسی ۔ تلوٲسی ۔ ٢ ۔ یُس نہٕ اُکی ہِے ڈٕنجہِ مزاز آسہِ ۔ یُس نہٕ قایم مزاز آسہِ۔ ٣ ۔ بےٚ قرار ۔ بےٚ آرام۔

تلُک :- ا ۔ تلہٕ کٕنٛگ ۔ تٕلُیم۔

تلُک پیٹھ :- تٕلُیم پیٹھ ۔ تلہٕ کٕنٛگ ہیوٚرکُن ۔ ژٕ کر پھیُر ۔ اِنقلاب۔

تلُک پیٹھ کرُن :- تٕلُیم پیٹھ کرُن ۔ تلُیم پیٹھ کھارُن ۔ ڈُبہٕ ڈاس کرُن ۔ پھِرِ تھر کرن ۔ تباہی کرٕنی۔

تلُک پیٹھ گژھن :- تٕلُیم پیٹھ گژھن ۔ تٕلُیم پیٹھ کُن کھسُن ۔ ژٕ کر پھیُر گژھن ۔ تباہی گژھٕنی۔

بُربادی گژھٕنی ۔ پھش یُن ۔ ڈُبہٕ ڈاس گژھن۔

تلُن :- ن ۔ موٗل: تل <م، س: تلتہ ۔ گوٚس یا تپلس پیٹھ بڑن۔

تلنہٕ یُن :- (کانٛہہ چیز) گوٚس، تپلس منٛز پاکہٕ یُن۔

تٕلبیس :- <ع: تلبیس ۔ (ل ۔ م) ۔ رَکھ بدلاوُن ۔ (ورگہٕ پٲٹھی) رَنگ بدلُن ۔ (دوکھہٕ دِنہٕ باپتھ) پنٕنز اصلیتھ بدلاوٕنی ۔ یہٕ قونوٗنَن جُرم چھُ ۔ فرِیب ۔ دوکھہٕ۔

تل پاتال :- ن ۔ موٗل: تل پاتال <س: تلہٕ + پاتالہٕ] پاتالہٕ بون ۔ پاتالہٕ تہٕ گژھی تہٕ ۔ سارِوے بوٚنیم پاتال ۔ وُچھو ''پاتال'' تہٕ۔

تل پوٚد :- ن ۔ موٗل: تل پوٚد <س: تلہٕ + پاد ۔ م، پادتلہٕ] ۔ کھوٚرک تٕلُیم طرف (یُس پکن وِزِ پتھرِس پیٹھ پوان چھُ)۔

تل پٕدی مَل :- ا ۔ سوگرد، مَل بیترِ یوسہٕ تل پٕدس لارِ ۔ ٢ ۔ (ورگہٕ پٲٹھی) یتھ نہٕ کانٛہہ قدر یا قیمتھ آسہِ ۔ کہیٚنژ نہٕ یتھ نہٕ کانٛہہ تہٕ مول آسہِ۔

تل پیٹھ نہٕ تھوٗن :- کانٛہہ کتھ نہٕ ژوٗرِ تھاوٕنی ۔ ژٕ پٲٹھی وَنُن تہٕ پاس نہٕ وُچھن ۔ ساف صاف وَنُن ۔ غار مُبہم پٲٹھی وَنُن ۔ مِ، یہٕ زانٛنہٕ ۔ تل پیٹھ تھوٗن۔

تلخی :- م ۔ موٗل ۔ تلخی <ف: تلخی ۔ ٹیٚچھر ۔ (ورگہٕ) مُژکری۔

تلخی گرٚژھنۍ :-ژوٚکبر نیرُن (رِشتس) نفاق سپدُن۔ پانہٕ وأنۍ وُژنۍ۔

تلخہٕ :-ن۔مۄل: تلخہٕ <ف: تلخ ۔ا۔ شر ۔للہٕ وُن روزُن۔ أندری روزُن۔۲۔کم مُدرپر ترأوِتھ چاے یوسہٕ عوٚمؤمن بتس پیٹھ چوان چھِ۔ دَمہٕ چایہِ ٹیوٚٹھ۔

تلخہٕ تھوُن :-پھرُن تھوُن۔ للہٕ وُن تھوُن۔شر تھوُن۔ اَرمان تھوُن۔

تلخہٕ روزُن :-خارٕ خارٕ روزُن۔ للہٕ وُن روزُن۔ شر روزُن۔ اَرمان روزُن۔ پھرُن روزُن۔

تلمیح :-م۔مۄل: تلمیح <ع: تلمیح ۔کلاَمس منز کُنہِ کتھِ کُن اِشارٕ۔(عٔلمِ بیانٕچ اِصطلاح)۔

تلوار:-م۔مۄل: تلوار <س: ترُوارٕ۔ شمشیر۔ تُروار۔ جنگُک ہتھیار۔ کرتل۔

تلوارو تلۍ نیرُن :-کُنہِ بڈِ خطرٕ منز پان موکلأوِتھ یُن۔ جنگہٕ منز بچتھ یُن۔

تلوارِ ہنز دارِ پیٹھۍ پکُن :-ا۔ سخٕتھاہ اِحتیاط کرُن۔۲۔کأنہہ خطرناکھ کأم کرٕنۍ یا ذِمہٕ ہیٚنۍ۔ یتھ کأنہہ کأم کرٕنۍ یتھ ژوٚپأری خطرے خطرٕ آسہِ۔م: آبہٕ پیٹھۍ پکُن۔

تلوارٕ ٹیٚنۍ :-(ل۔م) تلوار اَتھس منز ہیٚنۍ (مارنہٕ خأطرٕ)(ورگہٕ)لڑایہِ پیٹھ نیرُن۔ جنگس نیرُن۔ لڑنہٕ ووتھُن۔

تلوار واہٕنۍ :-ا۔تلوار گلناوٕنۍ۔تلوار چلاوٕنۍ۔۲۔ مارُن۔ کھش کرُن۔ قتل کرُن۔ خوٗن کرُن۔۳۔قتلِ عام کرُن۔ بےٚ وایہِ لۄکھ مارٕنۍ۔ لۄکھ کتراوٕنۍ۔

تلوار ہیٚتھ (کأنہہ) بروٚنہہ کنہِ آسُن :-کأنہہ کأم کرنہٕ باپتھ مجبوٗر کرنہٕ یِن۔م، کلس پیٹھ شرٛاکھ ہیٚتھ آسُن۔

تلواس، تلواسہٕ :-ن۔مۄل: تلواس <ف: تلواسہ۔ ا۔ وأنٛج راوٕنۍ۔ وُبوٚ دُر۔ پھوٚر وٕتھۍ وٕتھۍ گرٚژھن۔ گبرا ہٹھ۔ بیقرأری۔۲۔فکرٕ۔ پریشأنی۔ کھُر مُصیبتھ۔م: یہِ گوٚ ووٚنۍ بیٚیا کھیٚے تلواس۔

تلواس پھیرُن :-(کأنہہ بَدخبر بوٗزِتھ) دِل راوُن۔

تلواس ووتھُن :-پھوٚر وٕتھۍ وٕتھۍ گرٚژھن۔ گابرُن۔

تَم :-ن۔مۄل: تَم <س: تمکہَ <تم۔ا۔ دَمہٕ، شاٚنشہٕ، پھرٛکھ کھنٛچ بِمأری۔۲۔ دَم تھکھ۔

تمہٕ ہوٚت :-ا۔سخٕتھاہ تھوٚکھمُت، ژھیوٚنمُت (پکنہٕ یا کامہِ بیترِ سٟتی)۔۲۔ پھرکہٕ ہوٚت۔ یَس پھرٛکھ کھوٚتمُت آسہِ۔ شاٚنشہِ ہوٚت۔

تَم دیُن :-دَم دیُن۔ تھَکھ دیُن۔ تھَکھ کڈُن۔ (سفرس بیترِ منز) رَژھِ کھنٛجہِ ہوٚس کڈُن۔ آرام کرُن۔

تَم کڈُن :-موٚس کڈُن۔ آرام کرُن۔ تھکھ کڈُن۔ تھکُن کڈُن۔

تَم ہیوٚن :-(رَژھِ کھنٛجہِ) دَم سنٛبالُن۔ تھکھ

کڈُن۔ آرام کرُن۔ مۆس کڈُن۔

تمدُن :-ن۔مؤل: تمدُن <ع: تمدّن] لسنُک بسنُک طرز، طر یقہٕ۔ سماجِچ خُمبیر۔ م، پرٛتھ قومَس چھُ پنُن بیۆن تہٕ بدٕن تمدُن۔

تمسُک :-<ع: تمسُک۔سُہ یقرار نامہٕ یُس۔قرِضدار قرِض خاہس روپیہ ہیتھ دِوان چھُ۔ اَتھ منٛز چھِ قرِض ہورٕنکی شرٕط درِج آسان۔

تمسخُر :-ن۔مؤل: تمسخر < تمسخُر۔ا۔ ٹھٹھہٕ۔مسخری۔ مخولہٕ۔ اَسُن۔۲۔ ٹسنہٕ۔ ٹانہٕ۔

تمسخُری:- ٹھٹھہٕ مسخری۔مخولہٕ، چاٹھ بیترٕ۔

تمَل :-ن۔مؤل: تَم <س: تمہٕ +ک :اَل]۔یُس تم آسہٕ۔تمہٕ لَد۔ شانٛشہٕ لَد۔ یُس سخ پھرٛکھ کھسان آسہٕ۔

تماشہٕ:-ن۔مؤل: تماش <ف: تماشہ۔ا۔نظارٕ۔ وُچھن لایق۔(کیٛنٛہہ)۔یہٕ وُچھتھ اِنسان خوش گژھِ۔۲۔ گنٛدُن دروُگن، کھیل۔۳۔کانٛہہ عُجیب پاٛتھر۔م۔بأزی گار تماشہٕ۔۴۔رَنٛگ، دَر۔نُخرٕ۔ ۵۔ کھلونہٕ (گنٛدنُک کرنُک)۔گنٛدنہٕ خاطرٕ کانٛہہ چیز (شُرِس بیترٕ)۔

تماشہٕ بیٖن:-ا۔تماشہٕ وُچھن وول۔تماشہٕ گیر۔۲۔سُہ شخص یُس کُنہِ دٕری موج ٹلہِ تہٕ منٛز اَژنہٕ۔ بےدٕرد۔

تماشہٕ کرٕنی :-ا۔کھیلہٕ کرنہٕ۔گنٛدُن۔۲۔(ہزلہٕ کٔنی) وَژن کرٕنی، گنٛدٕ باشہٕ کرنہٕ۔واسرٕنگ کرٕنی۔ وَرکرٕنی۔نُخرٕ کرٕنی۔

تماشہٕ گۆر :-ا۔تماشہٕ بناون وول۔گنٛدن تماشہٕ بناون یا کِنن وول۔۲۔نُخرٕ کرن وول۔تماشہٕ کرن وول۔ وَژن کرن وول۔(ورگہٕ) مسخرٕ گنٛدن گۆر۔

تماشہٕ وُچھُن :-ا۔ دِل بہلأیی بیترٕ باپتھ نظارٕ وُچھُن (کٔنٛہُک تہٕ) تفریحہٕ باپتھ یا دِل خوش کرنہٕ باپتھ کانٛسہٕ ہنٛز حرکٔژ یا کٔنٛہُک نظارٕ وُچھُن۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) کانٛسہٕ بےٚ کیٛنٛہہ بناوتھ ییہٕ تہٕ نہٕ مۆحسوس کرُن۔۳۔کانٛہہ ناکارٕ حرکت کران وُچھتھ تہٕ نہٕ تَس کیٛنٛہہ وَنُن۔ ژھوپہٕ دَم کرِتھ وُچھُن۔

تماشہٕ ہاوُن :-ا۔(شُرِس بیترٕ) دِل خوش کرنہٕ باپتھ کانٛہہ عُجیب پاٛتھر یا کھیل ہاوٕنی۔ ۲۔(ورگہٕ پأٹھی) کتھ فِکرِ تارٕنی۔قِصاص ہیۆن (یہٕ چھ ہروِزیٛژ پأٹھی وَنان)۔

تمالہٕ :-س: تمالہ۔اَکھ گُلکٕ وُتھر، تیز پٔتر۔ یم چھِ پولاوس بیترٕ مُشکہٕ باپتھ ترٛاوان۔

تمام:-ن۔مؤل: تمام <ع: تمام < تَم۔ا۔سورُے پۆرٕ۔عائم۔مکمل۔۲۔سأری پرٛتھ کانٛہہ۔

تمہٕ :-م۔مؤل: تمہٕ <س: تَد۔یوسہٕ نہٕ بروٚنٛہہ کُنہِ آسہٕ۔تیٚمی سنٛز کتھ چلان آسہٕ تِسنٛدی کٔنی۔

یمِیُک ذِکر چلان آسہِ تہٕ یہِ نہٕ بروٗنہہ کنہِ آسہِ۔

تمہِ پتھ کُن :-۱۔ کُنہِ (چیز) پتھ کُن یُس نہٕ نظرِ تَل آسہِ۔۲۔ اَمہِ اپور کُن۔ اَتہِ اپور۔ مِ: تمہِ پتھ کُن چھےٚ پٔنٕنۍ مرضی۔

تمہِ پرُٛھی :- تۆ کنۍ۔ تمہِ باپتھ۔ تمہِ خاطرِ۔

تمہِ رَنگہٕ :-۱۔ تمہِ رٔنگی۔ تتھٕ کنۍ۔ تتھٕ پأٹھی۔ تمہِ رِلی۔ ۲۔ تمہِ کنۍ۔۳۔ تمہِ موکھ۔ تمہِ باپتھ۔ تۆ موکھ۔ ۴۔ کُنہِ رنگہٕ یمِیُک ذِکر آسہِ چلان۔

تمہِ کنہٕ :-۱۔ تمی موکھ۔ تۆ کنۍ۔ تمہِ پرُٛھی ۲۔ تمہِ بدلہٕ۔

تمہِ کھوتہٕ، تمہِ کھوتَن :- تمہِ کھُستھ۔ تمہِ ہُر۔ یہِ چھُ دون چیزن یانہٕ وأنۍ مُقابلہٕ کرن وِزِ وَننہٕ یوان۔ یمِیُک ذِکر چلان آسہِ تتھ مُقابلہٕ تہٕ یُس نہٕ بروٗنہہ کنہِ آسہِ۔

تمہِ موکھہٕ :- تمہِ خاطرِ۔ تی زأنتھ۔

تمہِ نِشہٕ :-۱۔ تمہِ کھوتہٕ۔ تہٕ کرنہٕ کھوتہٕ (یمِیُک ذِکر چلان آسہِ)۔۲۔ تہٕ سپدنہٕ کھوتہٕ۔ مِ: تمہِ نِشہٕ رَچھِ نس خوداے۔

تمہِ وُشاتی :- تمہِ رٔنگی۔ تپأری۔ تمہِ کنۍ۔ تۆ موکھ۔ تۆ کنۍ۔

تمے :- <س: تانہٕ + ایو۔۱۔ توے۔ توے کنۍ۔ تمے باپتھ۔ تمسے خاطرِ۔۲۔ خاص کٔرِتھ تمہِ زَنہٕ (یمی سُند کینہہ وَننہٕ آسہِ یوان، یمی سنز کتھ یا ذِکر چلان آسہِ)

تمُن :- ن۔ مؤل: تمن <س: تمہِ۔ دِہہٕ ستی گومُت

کرٛ یہنیر۔ کرٛ یہنیرُک سُہ تاہ یُس کُنہِ چیزس دِہ لگنہٕ ستی ییہہِ۔ کرٛ یہنہٕ ژرٛوٹ۔

تمن لیوٚل :- سہ رَنَن بانہٕ یُس یٔژ کالہٕ پٹھ ورتاوس منز آسنہٕ کنۍ تمنہٕ ستی کرٛہُن آسہِ گومُت۔

ٲمنۍ بُتھ :- (ل۔م) تمنہٕ ستی گومُت کرٛہُن بُتھ۔ (ورگہٕ پأٹھی) خجالتھ۔ مُنہہ کالہٕ۔

ٲمنۍ تأو :- (ل۔م) ٲمنۍ لد تأو۔ یتھ تاوِ تمن لأرِتھ آسہِ، سبٹھاہ کرٛ یہنیار آسہِ۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) سبٹھاہ تمن۔ تاوِ ژکیُٹ ہیوٗ کرٛ یہنیار۔

ٲمنۍ تأو پھیرنۍ / گژھنۍ :- بتھس کرٛ یہنیار پھیرِن۔ کرٛہُن بُتھ گژھُن۔ ٲمنۍ کِتر گژھنۍ۔ (خجل گژھنہٕ کنۍ یا کُنہِ کتھہِ کنۍ)۔

ٲمنۍ کِتر :- (ل۔م) یتھ کِترِ تمن لأرِتھ آسہِ۔ ٲمنۍ لد کِتر۔ دِہی لد کِتر۔ سبٹھاہ تمن۔ بتھیُک کرٛ یہنیار، سیأہی۔ کرٛہُن بُتھ۔ ہایہِ ژھٹھ۔ ہایہِ بُتھ۔ (کُنہِ ناکأمی، بیمار یا بےٚ یزتی یا غمہٕ کنۍ گومُت) مِ: تَس اُس یہِ خبر بوٗزِتھ ٲمنۍ کِتر پھیرمژ۔

ٲمنۍ کِتر پھیرنۍ :- (بتھس) ٲمنۍ تأو گژھنۍ۔ کرٛہُن گژھُن۔ بتھس کرٛ یہنیار پھیرُن۔ ہایہِ ژھٹھ پھیرنۍ (تھکنہٕ کرنہٕ کنۍ بیمار یا ناکأمی بیترِ کنۍ)

ٲمنۍ کِتر گژھنۍ :- بتھس ہایہِ ژھٹھ پھیرنۍ۔ ٲمنۍ تأو گژھنۍ۔ کرٛہُن بُتھ گژھُن۔ بتھس رَنگ ڈلُن۔

سیأہی پھیرٕنی ۔ (کُنہِ ناکأمی ،بیمارِ یا خٔجل گژھنہٕ کِنی)۔

تٔمن کرُن :-تٔمن لارٕناوُن۔ کرٕہُن کرُن۔ م ِ، گرٕہُن وُچھنہٕ باپتھ گژھِ شیشس تٔمن کرُن۔

تٔمن گژھُن :-تٔمن لارُن۔ کرٕیہنیار پھیرُن۔ کرٕیہنُن ۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) (بُتھ) کرٕہُن گژھُن۔ مُنہہ کالہِ گژھُن۔ مَسکہٕ صؤرتھ گژھنی۔ خٔجل گژھُن۔ رَب لدنہٕ ینی۔ ۳۔(ورگہٕ پأٹھی) ووميذ ژٕنہٕ گژھنہٕ، میٖژٕ گژھنی۔ ناکام۔ روزُن۔ بیپأری روزُن۔ م ِ، تَس بچارس گوسأری ہے طمہس تٔمن۔

تمۄگون :-ن۔ مؤل: تمۄ گن < س: تموگُنہٕ۔ ۱۔ پرٔتھ کُنہٕ چیزٕچ گوڈنچ حالتھ یتھ منز سٕہ حرکژ اَندر آسہِ ۔م، گٹہٕ، مُڈٕگی۔ ۲۔ کرٕؤد۔ غوصہٕ ژٕکھر۔

تموک :-ن۔ مؤل۔ تماک < اَسپانی: تبیکو < اَنگ: ٹبیکو۔ اکہِ لوکٹہِ کُلکِہ کرٕٹھ دارٕ وٕتھر یمن ہُنٛد تأثیر نشہِ یا کأف کھارُن یا مومنیار پأدٕ کرُن چھُ۔ یمَن برٕگن چھِ چؤرٕ کٔرتھ سگریٹھ سِگار بیترِ بنأوِتھ یا چلمہٕ منز ترأوِتھ تہٕ ژٕکھ دِتھ اَسہٕ ستۍ اَمیُک دہہ ہوان۔ پھسکھ کٔرتھ چھس ''ناس'' بناوان۔ تمأکی گُل چھُ شکلہِ کِنی وانگن گُل ہیؤتہٕ اُتھی سؤمب آسان۔

تمأکی :-یتھ یا یَس تمأ کس ستۍ واٹھ آسہِ، تولُق آسہِ۔ م ِ۔ تمأکی ڈبہٕ۔ ۲۔ تموک کِنن وول۔ تمأکی وول۔ م ِ: سونہٕ تمأکی۔

تمأکی پان :-مَسالہِ بیترِ لأگِتھ پان یتھ (کھنہٕ تموک تہٕ ستۍ ترأوِتھ آسہِ۔

تمأکی پیڈٕ :-سانٛچہٕ منز پھیُر مُت تموک تگار بیترِ منز۔ تمأکی تؤدٕ یُس تموک کِنن والین تگارس منز برونٛہہ کنہٕ آسان چھُ۔

تمأکی ٹۄپ :-سوگوژہش یتھ منز (تمأکی) بیۄل آسان چھُ، یہ چھُ تمأکی کُلس نیران۔

تمأکی ٹٹھ :-تموک چَنٛگ سخ طلب۔ تماکیُک نشہٕ۔

تمأکی چلم :-اُکِس چلمہِ یوتا تموک۔ تیؤت تموک یؤت اکہٕ وِزِ (چلمہِ منز بٔرِتھ) چنہٕ ییہِ۔

تمأکی دام :-تمأکی گٔش۔ تمأکی سؤٹھ۔

تمأکی کاٹھ :-۱۔ تمأکی کُلِکی نَل، وَن بیترِ۔ ۲۔ تمہٕ تُجہٕ، کاچھِ بیترِ یمہٕ تماکہٕ منز نیران چھےٚ۔

تمأکی گُل :-چلمہِ منزٕک دۄدمُت یا اَڈٕ دۄدتموک، یَس تموک چَنہٕ پتہٕ پتھ گُن روزان چھُ۔

تمأکی ہاکھ :-۱۔ اکہِ قسمُک ہاکھ، یہ چھُ تمأکی وٕتھر ہیؤہ (بۄڈ تہٕ مؤٹ) آسان۔ (دپان یہِ چھُنہٕ بُتھِ جان گژھان)۔ ۲۔ ہاکھ یُس تتھ زٕمینس وَونہٕ ییہِ یتھ منز تموک تہٕ وۄومُت آسہِ۔

تموک چۄن :-چلمہِ منز تموک بٔرِتھ، تیوٛنگل بیترِ تھٔوِتھ تمہِ کِس دٕہس دام دِیُن۔

تمبہٕ:-ن۔مؤل:تمب <س:تمبھ <ع:تنٛبیہ۔ہرتال۔
دُکانن یا کارِ بأری اُدارن ہُنٛد بنٛد گژھن (گُنہٕ
اکھتمامہٕ یا ماتمہٕ موکھہ)

تمبٕیہہ:-ن۔مؤل:تمبٕیہہ <ع:تنبیہہ۔ا۔نہیب۔
کھتیرٕ۔ہبن۔۲۔بیم۔روب۔کھرٛنگ۔

تمبلہٕ ٹُلنہٕ:-ا۔ووٹہٕ ٹُلنہٕ۔ووٹہٕ ٹلان پکُن (چارواۓ
سُنٛد)۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) ٹلٕو (تھوٚد) ووٗتھی
ووٗتھی گژھن۔ پھیپنٛچن ووتھُن۔

تمبلُن:-مؤل۔تمبل <ویدک،تمر۔ا۔بےٚ تأبی۔
دُتاٲلی۔اِضطراب۔تشویش۔پریشانی۔پراگندگی۔
تذبذُب۔گبراہٹھ۔۲۔(گُنہٕ پیٹھ) دِل ووٹھ
کڈُن۔گُنہٕ پیٹھ دِل لگُن۔گُنہٕ پیٹھ ٹورپیوٚن۔
آنتہٕ گژھن۔۳۔باتبُرن۔گابرُن۔کھوژُن۔
پریشان گژھن۔

تمبلاوُن:-ا۔کینٛہہ بأوِتھ کانٛہہ بےٚ تاب
کرُن،آنتہٕ کرُن۔ووٹہٕ اَنُن۔مُژراوُن۔
۲۔کھوژناوُن ووٹھ کڈناوُن۔

تمثیل:-ن۔مؤل:تمثیل <ع:تمثیل۔ا۔مثال (گُنہٕ ستی
ہِشر دِین (کتھِ یا مضموٗنس منٛز)۔۲۔کِنایہٕ ٹن
کانٛہہ کتھ وَنٛنی۔مثالہٕ پأٹھی کانٛہہ کتھ وَنٛنی۔
۳۔حکایتھ۔دٔلیل۔قِصہٕ۔۴۔کانٛہہ فیچر بیترِ۔

تمنا:-ن۔مؤل:تمنا <ف:تمنا <ع:تمنیٰ۔اَری زوے۔
اَرمان۔خٲہش۔طمع۔یژھن۔کینٛہہ چیز
پژاونک شَر۔

تمنا روزُن:-اَرمان نہٕ پوٗرٕ گژھن۔یہِ یوٚزھُمت آسہِ
تہٕ نہٕ سپدِتھ ہیکُن۔طمع روزُن۔شرٕ روزُن۔

تمنا سورُن:-خٲہش موٗکلنی۔طمع نہٕ روزُن۔

تمنا نیرُن:-اَری زوے پوٗرٕ گژھن۔خٲہش پوٗرٕ
گژھنی۔یہِ یوٚزھُمت آسہِ یا یہِ انسان بیٚژھِتہٕ
بنُن۔شر نیرُن۔ارمان نیرُن۔طمع نیرُن۔

تمہید:-ن۔مؤل:تمہید <ع:تمہید۔گوڈٕ کتھ۔دیباچہ
(کتاب ہُنٛد بیترِ)۔

تَن ا:-م۔مؤل:تَن <ف:تَن۔س:تنٛہ]جسم۔شرٕیر۔
پان۔کاے۔موٚر۔

تَن ناوٕنی:-(ل۔م) پان چھلُن۔سرٛان کرُن۔
غوسل کرُن۔

ہ۔تَن ۲:-(تَنس،تنکھ،تَنم،تَنےٚ)۔یہِ چھُ اکھ پوٚت
لوٚگ کینٛژن لفظن ستی آش یا مرضی بیترِ ہاونہٕ
باپتھ وَرتاونہٕ یوان۔مِ،بٕہ زِ تَن خوداے۔
کرِس ہےٚ خوش تہٕ رٕزی تَن سانے۔

تنب:-م۔مؤل:تنبہ <ع:طنَب۔(کھوٚل تہٕ)
زیوٗٹھ کُٹھ۔سَبہٕ لایق کُٹھ۔ہال بیترِ۔زیوٗٹھ
ووٗٹ۔

تنزُل:-ن۔مؤل۔تنزُل <ع:تنزُل]۔رگرُن۔
زوال۔پتھ گژھن۔ہٕدوسُن۔

تنکھ:-م۔مؤل:تنکھ <س:تنکا <تن]۔زٕری دوویا

پھپتہٕ بیترٕ۔ اَکھ قسمُک پٔژ۔ کھوٚل چُر مہٕ۔

تنکہِ دار:- یتھ تنکھ لٲگتھ آسہِ۔ تنکھ لٲگتھ۔

تناز:-ن۔ مۆل: تناز < ع: تنازع]۔ نیاے قضیہٕ۔ جگرٕ۔ فساد۔ لڑٲے۔ پھلٹہٕ وَن واد۔ ہَر ہَر۔

تناو (طناب):- دزٕ ٲنی۔ ناوِ بیترِ لَمنہٕ باپتھ ستھرٕ رَز۔

تناوَر:- مۆل: تناوَر < ف: تناور۔ پولُر۔ پوٚل۔ ویوٚٹھ پۆٹھ اوٚر دوٚر (موٚہنیو)۔

تن تنہا:- کُنۍ زوٗن۔ بِلکُل کُنۍ۔ اَکُے۔ کُن پان۔ کُن زوٗن۔

تنہِ نال:- سُہ نال یتھ بٔڈنہٕ بَدل تنۍ آسہِ۔ اکہِ قسمُک پھبرنہٕ نال یتھ دِ پھنۍ کَنۍ بٲن (اکہِ خاص آیہ) نبر کَڈتھ آسان چھےٚ تہٕ پھکیس نَش بنْد گرھان چھےٚ۔ اَتھ چھُ بنْد گرھنہٕ باپتھ ٹوٗپۍ پھوٚل لٲگتھ آسان۔ وُچھو "تنۍ ا" تہٕ۔

تنہٕ:- مۆل: تنہٕ < س: تدانیم۔ تمہِ وقتہٕ پیٹھٕ، تمہِ ساتہٕ پیٹھٕ (یتھ کُن اِشارٕ آسہِ)۔ تنہٕ پیٹھٕ۔ تیتہِ کالہٕ پیٹھٕ وُنیک تام۔

تنہٕ پیٹھ:- تمہِ وِزِ شوٚرٕ گرھتھ۔ تمہِ وقتہٕ پیٹھٕ۔ تنہٕ۔ تیتِس کالس۔

تنہٕ شُت/شُتُن:- تنہٕ پیٹھےٚ۔ تمی وَقتہٕ پیٹھٕ۔

تنہٕ گتھ:- ن۔ مۆل: تنگتھ < تنہٕ < تنہٕ نہٕ: نژنچ لٕہر < تنوم تہٕ تنہٕ نہٕ دیری دیری نا دیری نا + س: گتہٕ] پٲٹھر۔ ساننگ، نُخرٕ، وَر۔

تنہٕ منہٕ:- دِلہٕ جانہٕ۔ پۆرٕ پٲٹھۍ۔ دِل دِتھ۔ پۆرٕ توجہ دِتھ۔

تنہٕ منہٕ لگُن:- کُنہِ کامہِ دِلہٕ جانہٕ پتہٕ لگُن۔ کانٛہہ کٲم موکلاونہٕ باپتھ پۆرٕ پٲٹھۍ دِل دِتھ پتہٕ لگُن۔

تنہٕ نہٕ:- م۔ مۆل: تنہٕ نہٕ < تنوم تہٕ تنہ نہٕ۔ نژن لٕہرِ ہُنْد پَتیم حِصہٕ]۔ ۱۔ اکھ آواز یُس سیتارٕ چہ آوازٕ ستۍ ہم وَزَن چھےٚ، وایَن وٲلۍ چھِ پانس ستۍ (سیتارٕ وایَن وِزِ) زیوٚ یہ آواز کڈان۔ ۲۔ خوٚشی۔ خوش گرھن۔ ۳۔ نخرٕ۔ کجر۔ واس رَنگ، وَژن۔ مِ، منْدٕ چھنس تنہٕ نہٕ۔

تنُن:- مۆل۔ تن < س: تن۔ مُ: س: تنہٕ۔ ۱۔ اَویُل گرھن، زٲویُل گرھن۔ نِکُن۔ پتلہٕ گرھن۔ وتچھر کم گرھن۔ ۲۔ موچر کم گرھن۔ آب ہیوٚہ گرھن۔

تنوُل کرُن:- < ع: تناوُل] (بتہٕ بیترٕ) کھیوٚن۔ (خاص کرتھ سالہِ سبہ پیٹھ)۔

تنبر:- < س: تنہ+ اَر]۔ توٗن آسنچ حالتھ۔

تنتھر:- ن۔ مۆل: تنتر < س: تنتر۔ ۱۔ (ہینْدبن ہنزٕ) اَکھ مذہبی کتاب۔ شو شاستھر۔ ۲۔ پژن، رَسمن، رِواجن ہُنْد طریقہٕ (کینٛہہ لوٗکھ چھِ "تنتھر" بدلہٕ "تنڈر" تہٕ وَنان)۔

تنتر تارکی:- تنتر تا کار (ہینْدبن منز) مذہبی ریژن رِواجن منز لوٗکن رَہنمٲیی کرنچ کٲم یا کار (کینٛہہ لوٗکھ چھِ "تنتر تارکی" بدلہٕ "تنڈ

رِتارِکی'' تہٕ ونان۔

تٟنٛتر تار کاز :- تٟنٛتر تار کہ سُنٛد کار، کام۔ تٟنٛتر تارِ کی۔

تٟنٛتر تارُک :-<س: تٟنٛتر + تارَکہٕ۔ یُس ہیٚنٛدٕ ہن مذہبی رَسمن رِیژن یا رِواجن ادا کرنس منٛز رہنمائی کران آسہِ۔ مذہبی کامبن تہٕ رِیژن منٛز (لۄکن رہبری کرن وول۔

تجٖہیم :-ن۔مۆل: تجٖہیم <ع: تجٖہیم] جوٗتش۔ عِلمِ نۆجوٗم۔

تنٛجر :-تنٛگی۔ ژھوچر۔(جایہِ بیترِ ہُنٛد) سیٚٹھاہ تنگ آسُن۔(ورگہٕ پاٹھۍ) نہ آسُن، مۆحتاجی، غُربتھ، تنٛگی، کمی (پوٚنٛسچ بیترِ)۔

تنٛخاہ :-ن۔مۆل: تنٛخاہ <ف: تنٛخواہ۔ گنٛڈتی پاٹھۍ یوسہٕ اُجرتھ مُلازِمَس تِرٕ طلَب۔

تنٛخاہ دار :- تنٛخاہ نِنہٕ وول۔ مُلازِم پیشہٕ۔

تنٛد :-سوٗ زمین یوسہٕ جنٛگل صاف کٔرِتھ لاینٛز لایق بناونہٕ آسہِ آمٕژ۔

تنٛدل :-م۔مۆل۔ تنٛدل <س: تنٛدلہٕ۔١۔تگ۔صَف۔ لان۔٢۔پنٛگتھ۔ جماتھ۔(تیداِ کنۍ) واریاہ۔ م، پۆترٕ تنٛدل۔

تنٛدلہِ تھوٗن :-تگہٕ تگہِ تھوٗن۔ صَفس منٛز تھوٗن۔ لانہٕ تھوٗن۔ سبزرس منٛز تھوٗنۍ (چیز بیترِ)۔

تنٛدلہِ روزُن :-سبہٕ پھن۔ صَف گنٛڈنۍ۔ صفہٕ دِتھ پھن یا روزُن۔ لان بناونۍ۔ تگہِ تگہِ روزُن۔

تَن دِنۍ :-<س: تنٛہ + دا۔١۔(کُنہِ کامہِ کُن) توجہہ دیُن۔٢۔مَتہِ ہیوٚن۔ ذِمہٕ واریاژ کِ دٔرلاگُن۔

تنٛدرُست :-مۆل۔ تنٛدرُست <ف: تنٛدرُست]۔ اوٚز دوٗر۔ صِحتھ مند۔ یُس اوٚزٕ زُو آسہِ۔ اَرِزُو۔ یُس زُو وارِ وَتہٕ آسہِ۔

تنٛدرُستی :-م۔مۆل: تنٛدرُستی <ف: تنٛدرُستی] زُوک آربر۔ اوٚرجان۔ اوٚزِ زُو۔ زُو وارِ وَتہٕ آسُن۔ صِحتھ۔

تنٛظیم :-م۔مۆل: تنٛظیم <ع: تنٛظیم۔ نظم۔١۔ اِنتظام۔ بۆنٛد بَس۔٢۔(کانٛہہ سیاسی، مذہبی یا سماجی) جماتھ۔ پارٹی۔

تنٛقیٖد :-م/ن۔مۆل: تنٛقیٖد <ع: تنٛقیٖد <نقد۔ کُنہِ اَدبی فن پارس چھیٚنٛتی کٔرِتھ ہنٛز ژارِنۍ۔ سام ہیٚنٛز۔

تنگ ۱ :-مۆل: تنگ <ف: تنگ۔١۔ کھجرِ کم (بانہٕ، جاے بیترِ)۔٢۔ چُست۔ یہِ نہ کھُلہِ ڈُلہٕ آسہِ۔ یہِ نہٕ ڈیوٚل آسہِ۔٣۔(ورگہٕ پاٹھۍ) چورتہٕ۔ بنٛد۔ مۆحتاج۔٤۔(ورگہٕ پاٹھۍ) ینِنہٕ۔ عاجز۔ پریشان۔ سختی اَنٛدر بُسپر۔٥۔ نبدیوٗر۔ ہارودیا رو روس۔

تنگ اَنُن (کرُن) :-١۔عاجز اَنُن۔ ینِنہٕ اَنُن۔ بُسپر اَنُن۔ گیوٗرِ تُلُن۔ اَرِ اَنُن۔٢۔(ورگہٕ پاٹھۍ) پِذادیُن۔ تکلیف واتناوُن۔

تنگ گرٛشھن :-١۔(ورگہٕ پاٹھۍ) یِنِنہٕ یُن۔ عاجز۔ گیوٗر ووتھُن۔ جیرٕ یُن۔ بیزار گرٛشھن۔ جیرٕ یُن۔ بیزار

گرٕژھن (کُنہِ یا کانٛسہِ نِش)۔ ژلنس واتن۔
شرارتھ کھسُن۔۲۔ (ورگہِ پاٹھی) پانٛسہٕ ٹۄنک
نہٕ روزُن۔ پانٛسے تنگی گرٕژھنی۔ مالی حالتھ خراب
گرٕژھنی۔۳۔ (ورگہِ پاٹھی) چورتہٕ گرٕژھن۔
بنٛد گرٕژھن (کُنہِ موکھہِ)۔

تنگ یُن:-۱۔ عاجزیُن۔ زنہٕ تہٕ کھنہٕ یُن۔ گیوٚر
وۄتھُن۔۲۔ (کُنہِ یا کانٛسہِ نِش) بیزار گرٕژھن۔

تنگ۲:- دالہِ یا نوارِ رَنٛدُک یُس پلنٛس یا زینس گُرِس یڈ
تَلۍ گنٛڈِتھ آسان چھُ۔

تنگ کش:- پلنٛگ سٕہ رَنٛدُک یتھ ستۍ تنگ گنٛڈِتھ
چھُ آسان۔

تنگہِ۱، تنگ:-ن۔ مؤل: تنگ <ف: تنگ۔ گُری سُنٛد
کمر بنٛد۔ سُہ رَنٛدُک یمہِ ستۍ گُرِس زین یا پلنہِ
بنٛد چھُ آسان، یہِ چھُ گُرِس یڈ تَلۍ تارنہٕ یوان، اَتھ
چھِ ''زیر بنٛد'' تہٕ وَنان۔

تنگہِ چارُن:-۱۔ تنٛد چیر گنٛڈُن۔ گُرِس کمر بنٛد
کسُن۔ (ورگہِ پاٹھی) کانٛہہ کینٛہہ کرنس پتھ
آمادٕ کرُن۔ چار ژانٛنُن۔

تنگہِ۲، تنگہِ لۄر:-ہِش- وۄوِری وانٛچہٕ ''تورِ وچہٕ'' پھرنہٕ
باپتھ رَژ۔ وُچھو ''تورِ وٹ'' تہٕ۔

تنگہِ رَز:- وۄوِری وورِہنٛز سورَز یوسہٕ تنگہِ لۄٹھس بنٛد
چھےٚ کران۔

تنگہِ لۄٹھ:- رَز یوسہٕ دوورِہنٛدِس لوردَس پھران تہٕ
کپرس دَرِ رَٹان چھےٚ۔

تَن مَے تا:-م۔ مؤل۔ تَن مَے تا <س: تَن مَے تا]۔
تیٚتھے ہیوٚہ بُنٛن۔ تُسی ہیوٚہ بُنٛن تمۍ سُنٛدے رِپھ بُنٛن۔

تنوین:- <ع: تنوین]۔ (ل۔م) نۄنِ ساکن (عربی
زبانی منز) زِ زبر، زِ زیر، زِ پیش یم کُنہِ حرفس پتھ
دِنہٕ ستۍ نۄنِ ساکنٕچ آواز نیران چھےٚ۔ مِ: فوراً:
فورن۔

تنہا:- مؤل: تنہا <ف: تنہا۔ اَکُے۔ کُن۔ اَکھ۔ کُنُے زون۔

تنہایی:-م۔ مؤل: تنہاے <ف: تنہایی۔۱۔ کُنہر۔ کُن
آسُن۔۲۔ لوٚب آسُن۔ الگ آسُن۔۲۔ لوٚب
آسُن۔ اَلگ آسُن۔

توَجُہ:-ن۔ مؤل: توجہ <ع: تَوَجُہ۔۱۔ دیان۔ کُنہِ
کُن یا کانٛسہِ کُن مَن لاگُن۔۲۔ خیال ظون۔

توَن:-م۔ مؤل: تَوَن <توَنٛد، <س: تُنٛد]یڈ۔ شِکم۔
بنٛڈُر (یہِ چھِ ووٚہوٕ پاٹھی کانٛسہِ یڈلس وَنان)۔

توٚے:- تمۍ موکھہِ۔ تمۍ مۄجوٗب۔ تمۍ کِنۍ۔ تمۍ سببہٕ۔ تمۍ باپتھ۔

تواضع:-ن۔ مؤل: تواضع <ع: تواضع، وضع۔
۱۔ خاطرِ۔ پۄشی لاز۔۲۔ اکہِ سرکاری محکمُک ناو۔
۳۔ نرمی۔ عاجزی۔

تواضع کرُن:- (کانٛسہِ) پۄشی لاز کرِنی۔ خاطر کرُن۔

توانگر:-ن۔ مؤل: توانگر <ف: توانگر]۔ بٔڑ۔ طاقتھ۔
زور۔ جگرٕ۔ م: مےٚ چھُنہٕ کھاندرس سۄمب
توانگر۔

توأریخ :-م۔مؤل: توأریخ <ع: تواریخ <تأریخ ۔ ارخ۔ا۔(کُنہِ قومہِ کِہن یا کُنہِ مُلکہِ کِہن) پتھ کالہِ سپدۍ متہن واقاتن ہنز دَستاویز یا ترتیب وار بیان۔ہسٹری ۔۲۔سو کتاب یتھ منز (کُنہِ قومکۍ یا مُلککۍ) پتھ کالہِ سپدۍمتۍ واقاتھ سِلسلہِ وار دَرِج آسَن ۔

تو أریخ دان :-توأریخ زانَن وول۔

توٖا :-ن۔مؤل: تو<پڑاکرت: تویہَ <س: تپکہَ ۔ ا۔تاأو یتھ پیٹھ ژوچہِ پاکہِ اَنہِ ہِن ۔۲۔سو بڈٕ تاو یا کھوٗل بانہِ یتھ منز بَر بُزٕ ژٕ سکھ اناجس بیترِ ترأوتھ بُزان چھُ ۔۳۔ پُتر بیترِ یتھ منز کاندُر زأوی جہِ ژوچہِ (کیک بیترِ) پاکہِ اَنان چھُ ۔

توٖ۲:-<س:تد+ایَو۔تمہِ موکھہ۔تمہِ باپتھ۔تمہِ پڑٕھۍ۔

توٖ باپتھ :-تمہِ خأطرِ۔تمہِ باپتھ۔

توٖ پتہِ ، توٖ پتھ ،توٖ پتَن ،تمہِ پتہِ :-تہِ سپدِ تھ۔ تہِ گٔرِتھ

توٖ کارنہِ :-تمہِ موکھہ۔توٖ سببہِ۔توٖ کنۍ۔

توٖ کنۍ :-تمہِ پڑٕھۍ۔تمہِ کھوتہِ۔

توٖ کھوتہِ ، توٖ کھوتَن :-تمہِ کھوتہِ۔تمہِ نِشہِ کھٔستھ۔

توٖ موکھہِ :-تمہِ موکھہ۔تمہِ کنۍ۔تمہِ سببہِ۔

توٖ نِشہِ ،تمہِ نِشہِ -تمہِ کھوتہِ :-تہِ کرنہِ کھوتہِ۔

توٗن :-ن۔مؤل: تو <پڑاکرت : توٗنہَ/س: تپنہَ ۔ ا۔(تاوِ پیٹھ) بُزٕن۔لہوٗنک پھَش دِیٕن۔بَربُزۍ وانہِ (اَناج بیترِ) بُزٕن ۔

توٗن پھَش :-توٗنہِ ہَنا۔لہوٗن پھَش۔(ورگہِ) دَدار رَژھا (واتناوٕنی)۔

توٗ بُز :-بُزٕن پھَش۔لہوٗن پھَش۔ژھوکھ۔

توٗتھ وٕوٗن :-توٗتھ تھوٗن۔(ل۔م) (بٔیول بیترِ) لہوٗن پھشاوِتھ وٕوٗن۔(ورگہِ) فضوٗل کأم کرٕنۍ۔م: توٗہَس دوگ دِنۍ۔

توحید :-ن۔مؤل: توحید <ع: توحید] کُنِس خوٗدایس پیٹھ پَژھ۔خوٗدا ے کُن زانُن۔وٕحدأنی یتھ۔

تورات :-م۔مؤل۔تورات۔ <ع: تورات] یہوٗدیَن ہنز مذہبی تہِ اِلہأمی کتاب۔ اکہِ آسمأنی کتابہِ ہُنٛد ناو یوسہِ حضرت موسیٰ پأٔغمبرس پیٹھ نأزِل سپز۔

توسُلہِ :-ن۔مؤل: توَسُل <ع: توَسُل]۔وٕسیلہِ ۔ رِشتہِ۔توٗلُق۔واٹھ۔سِلسلہِ۔وأسطہِ۔

توفیق :-ن۔مؤل: توفیق <ع: توفیق]۔ دَیہِ سُنٛد یژھن۔خوٗدایہِ سُنٛد کأنٛسہِ بنٛدس کانٛہہ رُت کأم، کار کرُن یژھن۔ہِمتھ ،حوصلہِ۔طاقتھ۔دیہِ سِنٛز یأری۔

توقع :-ن۔مؤل: توقع <ع: توقع۔ا۔آش۔وومید۔ سَتھ ۔۲۔پَژھ۔بٔروٗسہِ۔

توکل :-ن۔مؤل: توکل <ع: توکُل۔ پَژھ۔یقین ۔ بٔروٗسہِ۔اعتبار۔دَیس پان پٔشراوُن۔خوٗدایس

پٔتھ پٔژھ۔

توکلس پٔتھ تٔر اوُن :- پٔژھ کٔرتھ کانٔسہِ کانٛہہ چیز (گنز رنہٕ کرنہٕ ورأی) دیُن۔

توکل کرُن :- دیَس پان پُشر اوُن۔ دیَس پٔتھ تٔر اوُن۔ (کُنہِ مامٕلس منز کانٔسہِ ہٕندِس وَننہٕ نَس پٔتھ یا کانٔسہِ پٔتھ) پٔژھ کرٕنی۔

تولیا، توٗلیا :- م۔ مؤل۔ تولیا < انگ: ٹاوٕل۔ پان بیترِ ووتھراونہٕ باپتھ انگوچھ یا پلو۔

توہین :- ن۔ مؤل۔ توہین < ع: توہین۔ ۱۔ (مذہبی مامٕلن منز) گُستأخی۔ ۲۔ (کانٔسہِ بُزرگہٕ سٕندِ ناوٕ) ناشایان کلامہٕ۔ ۳۔ ہتکھ بےٚ یزتی۔

توہین عدالتھ :- (عدالتس منز) تتھ کتھ زیوٗ نیرٕنی یوسہٕ عدالتکس شانس خلاف آسہِ۔

توہین گژھن :- ۱۔ بےٚ یزتی گژھنی۔ ہتکھ کرنہٕ یِن (کانٔسہِ)۔ ۲۔ مذہبس یا کانٔسہِ یا کانٔسہِ بُزرگس مُتلق کانٛہہ ناشایان کتھ وَننی۔

تہہ :- وُچھو ''تاہ''۔

تہہ بہُن :- آرامہٕ سان بہُن۔ رَسہٕ بہُن۔

تہہِ تیغ (کرُن) :- ۱۔ (شرٔ اَسہٕ یا شمشیرٕ ستی) مأرِتھ ژھُنُن۔ ۲۔ سخ شلکھ کرُن۔ ۳۔ تختہٕ تاراج کرُن۔ فان کرُن۔ ختم کرِتھ تھوُن۔ بیخ وُڈاوٕنی۔ بیوٗل تانٛی گالُن۔

تہہ زٔمین :- سرکارکہِ طرفہٕ کرایہ پٔتھ دِنہٕ آمٕژ زٔمین۔

تہیہِ (کرُن) :- ن۔ مؤل: تہیہ < ف: تہیہ < ع: تہیہ]۔ دٕور ارادٕ، اَٹل فأصلہٕ، قصدٕ (کرُن)۔

تہہ بنٛد :- ن۔ مؤل: تہہ بنٛد < ف: تہہ بنٛد۔ ۱۔ دتہٕ تَل اکہِ قسمُک جامہٕ۔ پیٹی کوٹھ۔ ۲۔ سولو کٹ کپر ژادر یوسہٕ پأجامہٕ بدل گنڈنہٕ چھےٚ یوان۔

تہہ بالا :- ن۔ مؤل: تہہ بالا < ف: تہہ و بالا۔ ہیوٗر بون زیر زبر۔ کھسہٕ وَس۔ وَس کھور کھس کھور۔

تہجُد :- ن۔ مؤل: تہجُد۔ < ع: تہجد۔ اکھ نماز یوسہٕ نصف۔ شبہٕ پتہٕ سونتھ پھولنس تانٛی کُنہ تہٕ وِزِ پرنہٕ یوان چھےٚ۔ (ژٔپأٹھی چھہِ یہ نماز رأژہٕندِ ژٔیمہِ پہر پران)۔

تہجُد گزار :- ۱۔ تہجُد پرَن وول۔ یَس تہجُد پرنک عادتھ آسہِ۔ ۲۔ (ورگہٕ) پرہیز گار۔ نیکھ رُت۔ عابد۔

تہجُد وقتس :- رأژہٕندِ ژٔیمہِ پہر۔

تہہ خانہٕ، تاہ خانہٕ :- ن۔ مؤل: تہہ خان۔ < ف: تہہ خانہٕ]۔ لرِ جایہ ہُنٛد زٔمین تلُک پور۔

تہمد :- وُچھو ''تہہ بنٛد''۔ مانے ۲۔

تیمُم :- ن۔ مؤل: تیمُم < ع: تیمُم۔ آب نہٕ آسنہٕ سببہٕ مُسلمانٔن ہُنٛد اکھ طہارت۔ یتھ لٔدر پاکھ میژِ ستی کھونہٕ وَتَس تام نربن تہٕ بتھِس پھش چھُ یوان دِنہٕ۔

تیار :- مؤل: تیار < ف: تیار < ع: طیار۔ سکھرِتھ۔

آمادٕ۔۲۔ رضامنٛد ۔ آنٛکارس پٹھ ۔ مِ، سُہ تہٕ چھُ یہِ کاأم کرنس پٹھ تیار۔۳۔ پوٚختہٕ، پَیوٗمُت ۔ آمُت (موٗ بیترِ)۔ کھنٛبس لایق (بتہٕ سُیٛن بیترِ) ۔۴۔ مُکمل سپُدمُت ۔ بنیوٗمُت ۔ بُنتھ ۔ لاگنس یا ورتاوس لایق۔ مِ، کھوربانہٕ چھُے تیار، ہرگا لاگکھ تہٕ لاگ ۔۵۔ووٚتمُت ۔بالغ ۔نیتھرس لایق۔ کماونس لایق ۔م، تَس چھُنہٕ ووٚنۍ پرواے نیچُو چھُس تیار۔

تیارس پٹھ واتُن :-(ل۔م) کانٛہہ کھنٛبہٕ چیز تیار سپدِتھ واتُن کانٛہہ کھنٛبہٕ چیز تیار کرن وِزِ ژھ‌چھ دِنۍ تہٕ تیار گژھنس پٹھ وأتِتھ پیوٚن ۔ تیارُک مأ لِکھ بَنُن۔

تیارُک مأ لکھ :-یُس تیارس پٹھ واتہِ۔ یُس نہٕ تیار کرنس منٛز (بتہٕ سُیٛن یا بیٚیہِ کینٛہہ کاأم بیترِ) اَتھ روٚٹ کرِ اَما پوٚز یٖیلہِ تیار گژھِ تمہِ وِزِ یِیہ وأتِتھ ۔ہٹہٕ مٹگ شُرِیکھ۔

تیار وتیار:-وُچھِو ''تیار بہٕ تیار''

تیار آسُن :-۱۔ سکھرِتھ آسُن ۔۲۔ آمادٕ آسُن ۔ رَضامنٛد آسُن ۔۳۔ بُنتھ آسُن۔ بنأوِتھ گرِتھ آسُن ۔۴۔ مکمل آسُن ۔وَرتارس لایق آسُن۔ ۵۔رٔنتھ پاکِتھ آسُن۔ رٔنتھ گرِتھ آسُن۔ کھیوٚن لایق آسُن۔ ۶۔پِیتھ آسُن۔ پوٚختہٕ آسُن (موٗ بیترِ)۔

تیار بہٕ تیار :-۱۔ سُوِتھ کیپٹھ (پلو بیترِ) بنأوِتھ۔ سُوِتھ گرِتھ ۔تیار گرِی تھِے (پلو یا چیز) ۔ مِ، لیفہٕ چھُے ازکل تیار بہٕ تیار کِنٛنہِ گژھتہٕ اَنتہٕ ۔ ۳۔ بِلکُل تیار۔

تیار تھَوُن :-۱۔ بنأوِتھ تھاوُن (کانٛہہ چیز بیترِ)۔ ورتاوس لایق بنأوِتھ تھَوُن۔ ۲۔ سکھرأوِتھ تھَوُن۔ شیرِتھ تہٕ پرِتھ تھَوُن ۔۳۔ مکمل گرِتھ تھَوُن۔۴۔رٔنتھ گرِتھ تھَوُن ۔رٔنتھ پاکِتھ تھَوُن۔ کھیوٚن لایق بنأوِتھ تھَوُن۔

تیار روزُن :-سکھرِتھ روزُن۔ پرِتھ روزُن۔

تیار کرُن :-۱۔(کُنہِ کلمہِ بیتر موکھہِ)بیٚا کھ آمادٕ کرُن۔ رَضامنٛد کرُن۔ کمبر گنٛڈٕ ناوُن ۔۲۔ بناوُن ۔ گرُن ۔ورتاوس لایق بناوُن ۔۳۔ کھیوٚن لایق بناوُن ۔رَنُن پاکہٕ وُن ۔۴۔مکمل کرُن۔ اَنٛد واتناوُن۔ ۵۔ سکھراوُن۔ پرُن۔ مِ: تُہہِ گرِیوٚن مہرازٕ تیار، سالرچھِ پژاران۔

تیار گژھُن :-۱۔ سکھرِتھ روزُن ۔تیار روزُن (کُنہِ گژھنہٕ کرنہٕ باپتھ)۔۲۔ (کُنہِ کلمہِ بیترِ خأطرٕ) آمادٕ سپدُن۔ تیار سپدُن، یا رَضامند گژھُن ۔ ۳۔مکمل سپدُن۔ ورتاوس لایق بَنُن۔۴۔ پَیُن ۔ پوٚختہٕ گژھُن۔یُن (موٗ بیترِ) ۔کھنٛبس لایق گژھُن (بتہٕ سُیٛن بیترِ)۔رَنٛنہٕ یُن۔

تیأری :-م۔مؤل: تیأری <ف: تیار <ع: طیار۔

اَسکھر۔ سَنز۔ بۄنٛدبَس ۔ اِنتظام ۔ مِ: دٕپھ سأرِکرِو تیأری پتہٕ گژھِ ژیر ۔ ۲۔ بناوٕنہٕ پیٚنٛچ عمل ۔

تیأری آسٕنۍ :-۱۔ اِنتظام بیتر کرِتھ آسُن ۔ سَنز کرِتھ آسُن (کٔنٛیُک) ۔ بۄنٛدبس کرِتھ آسُن ۔ ۲۔ تیار آسُن ۔ جلدٕے سپدُن ۔ یابہٕ وُن آسُن ۔

تیموٗر :- اَکھ مشہوٗر تاتأری پادشاہ ییٚمِس اَمیر تیموٗر یا تیموٗ رلنگ تہِ وَنان اُسی ۔

تا

تا :-<ف: تا ۔ ۱۔ تام ۔ توٚت تام ۔ یوٚت تام ۔ یوٚت تامتھ ۔ یِتِس کالَس ۔ یہِ چھُ یِژ پأٹھۍ فارسی فِقرن منٛز یتھِ پأٹھۍ استیمال سپدان ۔ مِ ۔ تا ابد ۔ تا ایں دَم ۔

تا اَبد :-<ف: تا + ع: اَبد] ۔ ہر ہمیشہِ ۔ قیامتہٕ کِس صُبحس تانۍ ۔ روزِ محشرس تانۍ ۔ ہمیشہِ خأطرٕ ۔ اَنہٕ وَنٛد ۔

تاب :-ن ۔ مؤل: تاب <ف: تاب ۔ ژھٔڈ ۔ صبر ۔ ضبط ۔ برداش ۔

تاب اَنٛن :- ژألِتھ ہِکُن ۔ بر[illegible] کرُن ۔ کُنہِ چیِہ تیزی بَرٕ وٕنِہہ کنہِ دٕرِتھ ہِکُن ۔

تاب تحمل :- برداش ۔ ژھٔڈ ۔ صبر ۔ پژُن پژارُن ۔

تاب کرُن :- ۱۔ ژھٔڈ کرٕنۍ ۔ صبر کرُن ۔ پژارُن ۔ ۲۔ ژالُن ۔ برداش کرُن ۔

تاب نہٕ اَنٛن :- برداش نہٕ کرِتھ ہِکُن ۔ ژألِتھ نہٕ ہِکُن ۔

تاب نہٕ آسُن :- بےٚ تأبی آسٕنۍ ۔ ژھٔڈ کرنُک مادٕ نہٕ آسُن ۔

تاب نہٕ روزُن :- ۱۔ ژألِتھ نہٕ ہِکُن ۔ برداش نہٕ کرِتھ ہِکُن ۔ صبر نہٕ کرِتھ ہِکُن ۔ ۲۔ پانس تام نہٕ روزُن ۔

تاب نہٕ یُن :- ۱۔ ژھٔڈ نہٕ کرِتھ ہِکُن ۔ ۲۔ ژألِتھ نہٕ ہِکُن ۔ برداش نہٕ کرُن ۔

تابان، تابہٕ وُن :- <ف: تابان <تابیدن ۔ پژزلہٕ وُن ۔ چمکدار ۔

تابأنی :- گاہ ۔ پژٕو ۔ چمکھ ۔

تابہٕ دانہٕ، تابدان یا تاپدان :-ن ۔ مؤل: تابہٕ وُن ۔ <ف: تابدان ۔ ۱۔ روشن دان ۔ تاپہٕ دلنہٕ ۔ دارِ پیٹھ کٔنٛیُک سُہ حِصہٕ (یِژ پأٹھۍ جالہِ دار یا پنٛجرٕ ہیوٗ ہ) یِہٕ ہٕری تاپھ بیترٕ پٕوان چھُ ۔ ۲۔ چھٕتر ۔ ۳۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) تاپہٕ نِشہِ بچاوٕنہٕ باپتھ پنہٕ موژ ۔

تابیدار (تابعدار):- مؤل: تابیدار ۔ <ع: تابع + ف: دار ۔ ۱۔ فرمانبردار ۔ ماتحتھ ۔ ۲۔ نوکر خأدِم ۔

تابناکھ :-ن ۔ مؤل: تابناک <ف: تابناک] ۔ تابہٕ وُن ۔ پژزلہٕ وُن ۔ چمکدار ۔ گاہ ترٛاوُن ۔

تاپہٕ دانہٕ :- ۱۔ (لوکٹرٕ پیٹھ کٔنٛیُک) ۔ روشن دان ۔ لوکٹ دأریا دوٗب بیترِ (گُژِھس گاش، تاپھ اَژنہٕ خأطرٕ) ۔ ۲۔ چھٕترٕ ۔

تاپھ :-ن ۔ مؤل: تاپ <س: تاپہٕ ۔ مُ؛ ف: تاب ۔

ا۔ آفتابُک تاپہٕ وُن تہٕ وُشن گاش یُس کُنہِ چیزَس پیٹھ سیوٗد پیٚیہِ۔ ۲۔ تٕرٛر ۔ گرمی۔

۳۔(ورگہٕ پاٹھی سختی (روحانی یا جسمانی) ۔

۴۔(ورگہٕ) ہوکھہٕ دوٗر۔ جان موٗسم ۔نبہٕ دوٗر۔ مِ،تاپٕنۍ دوہ۔

تاپَس:-(تتھ جایہِ) ییٚتھ تاپھ آسہِ۔تاپہٕ چہٕ جایہِ۔

تاپَس بیٚہناوُن :-ا۔ (ل۔م) ییٚتھ تاپھ آسہِ تتی بیٚہناوُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) کامہِ کارٕ منٛز کڈُن۔کامہِ،کارٕ روٗس کرُن۔بے کار کرُن۔ تُلتھ تھوٗن (کانٛہہ)۔

تاپَس تھوٗن:-ا۔تتھ یا تپاری تھوٗن ییٚتھ یا پاری تاپھ آسہِ۔ ۲۔ہوکھناونہٕ باپتھ ترٛاوُن۔(تاپَس)۔ ۳۔(کُنہِ کامہِ کارٕ، چیز یا رِتہٕ موقہٕ نِشہِ) محرٗوم کرُن۔لوٗب تھوٗن۔اَلگ تھوٗن۔

تاپہٕ توٗت :-ا۔تاپہٕ ستی تٕتیوٗمُت ۔ یُس تاپہٕ ستی تٕتیوٗمُت آسہِ۔ یُس تاپہٕ ستی زَر یا تٕرٛر آسہِ کھوٗتمُت ۔ ۲۔(ہزلہٕ پاٹھی) یُس ٹٕوی ٹٕوی دیاربنہٕ کِنٛ نشہٕ آسہِ کھوٗتمُت۔

تاپہٕ دزٛ امُت :-یتھ تاپھ لوٗگمُت آسہِ۔تاپہٕ ستی ہوکھہٕ وَنہٕ آمُت (دانہٕ بیترٕ)۔

تاپہٕ دزٛاو:-یتھ تاپھ دِنہٕ آمُت آسہِ ۔ یتھ تاپھ لوٗگمُت آسہِ۔تاپہٕ تاپھ لوٗگمُت آسہِ تاپہٕ دزٛامُت (پھَل،دانہٕ بیترٕ)۔

تاپہٕ ژٕنٛڈ :-سخ توٗت تاپھ (یُس نہٕ اِنسان ژٕالتھ ہیکہِ)۔تاپہٕ کرٛاے۔

تاپہٕ سَحر :-بےٚ وَق سحرُک بتہٕ۔دُہلی سحر۔یہٕ چھِ تتھ کھنبس وَنان یُس شُرٕ ہن روزٕ دٲری منٛز کھیٚوٗن دِوان چھِ ییٚلہِ تِم روزٕ دَر روزنس پیٹھ اِصرار کرٕن۔

تاپہٕ ستی دٲر پھُٹٕر راونی :-وُہر ضایہ کرٕنی۔ وٲنسہِ اَندر نہٕ کینٛہہ تہٕ عیٚچھُن۔

تاپہٕ کبابہٕ :-ا ۆ ژھ۔کمزور۔

تاپہٕ کڈُن:-(کانٛہہ سرٕ ہُل چیز) تاپَس تھُوِتھ ہوکھناوُن۔ تاپَس تھوٗن (خوشکھ کرنہِ باپتھ یا ہوکھناونہٕ باپتھ)۔تاپھ دیُن (کُنہِ اَدرِس چیزَس)۔

تاپہٕ کرٛاے:-تاپہٕ ژٕنٛڈ۔

تاپہٕ لَو :-سوٗت سوٗت تاپھ۔ یتھ تاپَس نہٕ زیادٕ وُشنیر آسہِ۔

تاپہٕ لیٚلی :-تاپٕچھ تاپھ۔تاپہٕ پھوٗتی ۔ یُژ کال پوشہِ وُن تاپھ۔

تاپہٕ یاوٕ :-سُہ یُس ترٕمنٛز تہٕ پاٹھی پلوتہٕ ململہٕ پلو لاگہِ۔

تاپُل :-خوش یوٗن تاپھ ''تاپُل'' چھِ تاپَس ٹاٹھنیار سان وَنان ۔ یُژ پاٹھی چھِ یہِ شُرۍ گِندان گِندان وَنان۔م: اَپارِ چھیوکنہٕ تہٕ کترے بیوٗر یتو تاپلیو۔

تاپھ پوٗرٕن :-تاپُک تٕرٛر لگُن۔ تاپُک تٕرٛر نہٕ

برداش کرِتھ ہکُن۔ تاپس نہٕ بہتھ ہکُن۔ تاپس بہتھ ووشُلُن۔

تاپھ پیۆن:-ا۔ اَفتابہٕ کھسُن۔ ۲۔ آفتابُک نپہٕ وُن تہٕ وُشُن گاش کُنہِ جایہِ واتُن یا پیۆن۔ م۔ کھوفُر کُنِ چھُنہٕ تاپھ پہوان۔

تاپھ دیُن:-ا۔ تاپس بہُن۔ تاپس بہتھ وُشنیر کرُن۔ تاپھ چھاوَن۔ ۲۔ کانٛہہ چیز تاپس تھوُن۔ کانٛہہ چیز تاپس تھوِتھ ہوکھناوُن۔ کانٛہہ چیز تاپہٕ کڈُن۔

تاپھ کرُن:-اَبِ یا رزٕلنی (اوبُر بیترِ ژلُن) نب نۆن نیرُن۔

تاپھ کھیۆن:-ا۔ (کُنہِ چیزس) تاپھ لگُن۔ واریاہس کالس (کانٛہہ چیز) تاپس روزُن تہٕ ہوکھُن۔ ۲۔ سیٹھاہ تاپھ لگنہٕ کنہٕ زکھواتُن۔

تاپھ لگُن:-(دانہِ بیترِ) تاپہٕ ستی ہوکھُن۔ تاپس تراوِ یتس چیزس یۆت تاپھ دیُن آسہِ تیۆت لگُن۔

تاتار:-ن۔مۆل۔ تاتار <ف: تاتار/یونٲنی: ٹار ٹاروس]۔ پرأنس تُرکستانس منز اکہِ علاقُک ناو، دپان چنگیز خان اوس أتی زامُت۔

تاتٲری:-ا۔ تاتارُک روزن وول۔ تاتارُک بسکین۔ ۲۔ تاتارس منز بنیوٗمُت یا ووپدیوٗمُت۔ ۳۔ تاتارچ زبان۔ ۴۔ (ورگہٕ) عجیب۔

تاج:-ن۔مۆل: تاج <ع/ف: تاج۔ا۔ اکہِ قسمُک شاہی کلہٕ وٲلین۔ ۲۔ جاناوارن ہُند پھۆنگ یا ژھوگ۔ ۳۔ (ورگہٕ پأٹھی) بادشاہی۔ راج۔

تاجِ خروٗس:-(ل۔م) کوکرِ سُند تاج۔ تہٕ ڈیٛتھ گومول۔

تاج تخت (تختِ و تاج):-پادشاہی۔ حکومتھ۔ راج

تاج پۆشی:-(شہزادس بیترِ) تاج کلس پٹھ تھوُنک رٕسم۔ تختس وأرِث بناونک رٕسم۔

تاجدار:-تاجہِ وول۔ تاج لأگِتھ۔ ۲۔ بادشاہ۔ راژ۔ ۳۔ سُہ جاناوار بیترِ یَس کلس پٹھ وٕہرِتھ پھۆنگ یا پھَن آسہِ۔ مِ، تاجدار سرُ پھ۔ سُتت چھُ تاجدار جاناوار۔

تاج تارُک:-سُہ لٔڑی دار تارُک۔ یتھ لوٚٹ ہیۆرِکن آسہِ۔

تاج محل:-سنگہِ مرمرُک سُہ خوٗبصوٗرت مقبرٕ یُس شاہجہانن پننہِ مٔلی کانہٕ ممتاز محل ہِندِ خأطرٕ آگرہ شہرس منز بنوومُت چھُ۔ یہِ چھُ دُنیہٕ ہُنٛد اکھ عوٚجوٗبہٕ ماننہٕ یوان۔

تاچھ:-مۆل۔ چھ]۔ اَچھ دادیُک اَکھ پھیکہِ دوا۔

تاڈُن ا:-مۆل۔ تاڈ <س: تاڈنا۔ نصیحتھ کرِنی۔ ڈأٹُن۔ سمجاوُن۔ اَڈزأڈ کرِنی۔

تاڈُن ۲:-مۆل: تاڈ <پراکرت: تڈ۔ <؟ س: ترکنہٕ۔ م:ہ تاڈنا]۔ ژرژُن۔ وُچھُن۔ نظر تھوِنی (کأنسہِ ہِنزن حرکژن بیترِ) زاگُن۔

ٹاڈنا:-م۔مۆل: تاڈنا <س: تاڑنا۔ا۔ لانہٕ طانہٕ۔

اُڈزاُڈ۔ڈاٹنٹن۔روبہٕ داب۔ہوٗاری (ژُرِس کٹِس بیترٕ ہیم تھوٗنہٕ باپتھ)۔۲۔نُصیحتھ۔پَرپَر۔ تمبیہ۔

تارا:۔م۔موٗل: تار > س: تار۔ ۱۔ کولہِ، سَرَس یا سوٗدرَس بیترٕ ناوِ یا ژھانٹہِ اَپور ترُن۔ اکہِ بٔٹھہِ پیٹھہٕ بیٚیِس بٔٹھِس واتُن۔ ۲۔ اکہِ جایہِ پیٹھہٕ بیٚیِس جایہِ ہوامنزٕ وُپھ ہِتھ بیترٕ واتُن۔ م، تیوٗت اَژھبن روٗد پہون ژَرِ یا ہارِ دِتٕن نہٕ تار۔ ۳۔ ڈٔری یا وُکھجر۔ سُہ فاصلہٕ یا دوٗر بر یُس اکہِ بٔٹھہِ پیٹھہٕ بیٚیِس بٔٹھِس تام آسہِ۔ م۔ یَتھ کولہِ کوتاہ تار آسہِ۔ ۴۔ تارٕ وٚنی۔ کولہِ بیترٕ تار دِنچہِ ہارٕ۔ تار دِنٕکی دیار۔ مِ۔ ناوِ تارس کیا دِمہٕ بو۔ ۵۔ سمسارٕ کہِ سوکھہِ دوکھہِ نِشہِ اَپور ترُن۔ نجاتھ مُکتی۔ موکجار۔ ۶۔ واروبستار۔ اَتھ وَتھ۔ ۷۔ ژوٗنگ تھوٗنہٕ باپتھ لبہٕ منز یا لبہٕ نبر کوٚڈمت لوٗکُٹ طاقچہٕ۔ ژاٗنگی تار۔ ۸۔ سوٗیٹ، وٗدِر بیترٕ یُس شُربن ہِنٛدِ موکھہِ داربن لاگان چھِ یُتھ نہٕ زَن شُر دارِ کنٕی گژھہِ کرٕ۔ ۹۔ لوٗکٹ سُم۔ موموٗلی کٔدلہٕ ہنا کولہِ ترنہٕ خاطرٕ۔

تارٕ ترُن:۔(کولہِ بیترٕ) تار دِتھ اَپور ترُن۔ تاردِین بیٚیِس بٔٹھِس واتُن۔ ۲۔ کانٛہہ مُشکِل تہٕ سخ کٲم کرنس منز کامیاب سپدُن۔ کُنہِ مُشکل کامہِ تار لگُن۔ ۳۔ نجاتھ لبُن۔ مُکتی پٔنٕنی۔ تار لگُن۔

تارٕ ناو:۔سو ناو یوسہٕ گاٹھس پیٹھ اَپارِ یپور تار دِنہٕ باپتھ آسہٕ۔ یَتھ ناوِ کِنتھ تار دِنہٕ ییہِ۔

تارٕنور: ۔سُہ نور یُس یمہِ منزٕ کُنہِ کھیہ یا سَنہٕ جایہِ بیترٕ پیٹھی آب اَپور تارنہٕ ییہِ۔

تارٕ ہاٗنز:۔(کولہِ بیترٕ) تار دِنہٕ وول ہاٗنز۔ سُہ ہاٗنز یُس ڈٔری یا وَس لٔوکن (ناوِ کِنتھ) تار دِتھ پٔنٕن رٲزی کماوان آسہٕ۔

تار آسُن:۔کانٛہہ تہٕ سٔبٹھاہ مُشکِل کرٕٹھ کٲم کرنٕک طاقتھ آسُن۔ کانٛہہ تہٕ سٔبٹھہے کرٕٹھ کٲم اَند واتناونٕک گاٹہٕ آسُن، کوٗٹھی آسٕنی۔ واروبستار آسُن۔

تار بوزُن:۔کانٛہہ کٲم اَتھس منز ہیٚنہٕ برونٛہہ تمہِ کہِ اَند واتنٕکی اِمکانات وُچھٕنی۔ کانٛہہ کٲم مَتھہِ ہیٚنہٕ برونٛہہ پٔنٕنی زور وُچھٕنی۔ پٔنٕنی کوٗٹھی وُچھٕنی۔ پٔنٕن استید ادوٗچھُن۔

تار بوزنہٕ یُن:۔(کانٛہہ کٲم اَتھس منز ہیٚنہٕ برونٛہہ) تمہِ کہِ وبتر اُوتھ ہکہِ نچ تہٕ اَند واتہٕ ناوِنچ پانس پیٹھ پَرٛتھ آسٕنی۔ پٔنٕنن (پنہٕ نبن) کوٗٹھبن تہٕ زورن ہُنٛد اَنداز آسُن۔

تار دِین:۔۱۔(ڈٔری یا وس، کولہِ بیترٕ) ناوِ منز یا ژھانٹھ واٗتھ اپور ترُن۔ اکہِ بٔٹھہِ پیٹھہٕ بیٚیِس بٔٹھِس واتُن (ناوِ یا ژھانٹہِ) اَپور واتُن۔ م، مےٚ دیُت نأوِ دیارٕ تار۔ ۲۔ ڈٔری یا وس یا کولہِ ہِنٛدِ اکہِ بٔٹھہِ پیٹھہٕ بیٚیِس بٔٹھِس واتناوُن۔ م،

ہانزِ و ناو چھے بہانے تارٕ وُن تار دِیہِ پانے۔

۳۔(ورگہٕ پأٹھی) بیٚاکھ کانٛہہ کأم اَند واتناونس لایق بناوُن۔بیٚاکھ تارٕ تارُن۔

تارزانُن:-تار بوزُن۔کانٛہہ کأم اَتھس منٛز ہینہٕ بروٚنٛہہ پننہٕ نٕبن کوٚٹھبن کُن وُچھُن۔پنٕن طاقتھ تہٕ پنٕنۍ زور سَرٕ کرٕنۍ زِیہِ (کأم کرن ول) ہیٚکا یہِ کأم اَند واتناوِتھ۔

تارکرُن:-بوزٕ شوزٕ کرِتھ بأگرُن۔تِتھٕ پأٹھی باگے بوزٕنۍ یُتھ پرٛتھ اَکِس ہیٚوُے باگہِ یِیہِ (بَتہٕ، پأنٛسہٕ بیترِ بأگرن وِز)۔تِتھٕ پأٹھی بأگرن یُتھ پرٛتھ کأنٛسہٕ برابر برابر حصہٕ یِیہِ۔

تارلگُن:-ا۔بیٚیس بٹھِس واتُن (تار دِتھ)۔تارٕ ترُن۔اَپور واتُن۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) (کُنہِ کامہِ ہُند) اَند واتُن، پوٗرٕ گژھُن، موکلُن۔

۳۔(ورگہٕ پأٹھی) نجاتھ لبُن۔مُکتی ہٕنۍ۔

تاروُچھُن:-واروبتارُوچھُن۔پنٕنۍ کوٚٹھی وُچھنۍ۔

تارٕ۲:-م۔موٗل:تار<ف:تار۔ا۔پَن (کُنہ تہٕ چیزُک) داو۔۲۔کُنہِ داپچ زأوِج داو۔مِ۔ بجلی تار۔

۳۔سازن ہُند پَن (یِتھ سور نیران چھُ)۔

تارِزأوِیُل:-(کٕٹُل بیترِ) یُس نہٕ موٚٹ آسہِ۔ زأوِیُل کٕٹُل۔

تاربوزٕنۍ:-(صوٗفی یانہٕ کتھِ) ساز بوزُن۔

تارکڈٕنۍ:-ا۔(کُنہِ چیزس) پَن کڈُن۔۲۔تار

بناوٕنۍ۔کُنہ داتس تار تیار کرٕنۍ۔

تارواٹنۍ:-ساز (سیتار بیترِ) وایُن۔

تارِ۳:-م۔موٗل:تار<ا/ہ:تار۔سُہ پأغام یا شیٚچھ یُس اَکہِ جایہِ پیٹھٕ بیٚیس جایہِ بجلی ہٕندِ قووتہٕ سٟتی واتناونہٕ یِیہِ۔

تاربوب:-سُہ مُلأزِم یُس تارگرس منٛز تارٕ دِنٕس تہٕ رٹنس پیٹھٕ آسہِ۔

تاردِنٕی:-کأنٛسہِ تارٕ ہٕندِ ذٔریعہٕ شیٚچھ پأغام سوزُن۔اَتھ مانیٚیس منٛز چھِ "تارسوزٕنۍ" تہٕ ونان۔

تارگر:-سو جاے یا دفتر یۄتہٕ پیٹھٕ تارٕ ہٕندی ذٔریعہٕ شیٚچھ پأغام سوزنہٕ کرنہٕ آسہِ یوان۔

تارمنی آڈر:-تارٕ ہٕندِ ذٔریعہٕ کانٛہہ شیٚچھ بیترِ واٹنۍ۔

۲۔(ہزلہٕ پأٹھی) کُنہِ ماملچ یا کتھِ ہٕنٛز (گرٕ بِہ تھے) خبر گژھنۍ، شیٚچھ واتٕنۍ۔

تارواتٕنۍ:-تارِ ہٕندِ ذٔریعہٕ کانٛہہ شیٚچھ بیترِ واتٕنۍ۔

۲۔(ہزلہٕ پأٹھی کُنہِ ماملچ یا کتھِ ہٕنٛز (گرِ بِہ تھے) خبر گژھنۍ، شیٚچھ واتٕنۍ۔

تارژھ:-وُچھو "تارژ"۔

تارکھ:-"تارُک" لفظُک جمع۔ا۔واریاہ ستارٕ۔نِکی زوت گاشر۔۲۔آبَس منٛز پیٚتی نِکی نِکی تیلہٕ ٹیٚکی۔ ستارٕ۔

تارکھ گاش:-ا۔تارکن ہُند گاش۔سُہ گاش یُس تارکھ دِن۔۲۔سبٹھاہ کم گاش۔سُہ گاش یُس

گٹہٕ پچھ رأ ژراتس آسمان چھُ۔

تارَکھ گنٛز رٕنی :-۱۔ تارکن شُمار ہیوٚن ۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) دُنیوئڈر گژھنہٕ کِنی، ہُشار روزنہٕ کِنی یا بیٚیہٕ کُنہٕ کُن کل (فِکرِ) آسنہٕ کِنی مُشکلہٕ سان راتھ کڈٕنی۔

تارَکھ نَب :-۱۔ تارکو بٔرتھ آسمان ۔۲۔ اوبُر بیترِ روٚس آسمان ۔صاف نَب۔

تارَکھ مال :-<س: تارکہ+ مالا ۔۱۔ اَکھ روپہ یا سونہٕ وَس یتھ تارَکھ شکلہٕ ژژٹ چھےٚ آسان ۔
۲۔ اکہِ آتش بازِ ہُنٛد ناو۔

تاراج :-ن۔مؤل: تاراج <ف: تاراج]۔ لوٗر پار۔ سَم سوٚترٕ ۔ تبأہی ۔ بَربأدی ۔ٹوٗٹھ ۔ٹوٗٹن واد۔ لوٗٹھ۔ڈُبہٕ ڈاس۔

تاراز :-سُہ پَن یُس سازس دَرٕ چھُ رَٹان ۔(کأنی شال ووٗنَن والین ہنٛد لفظ)۔

تارِ:-تھلہٕ (گژھن)۔ آچھِ آلونٛد ۔چورتہٕ ۔کنہٕ چیز باپتھ بند (گژھن)۔روٹہٕ (گژھن) م۔ ہَن گوتارِ۔

تارِ گژھن :-چورتہٕ گژھن۔ آچھِ گژھن ۔ روٗزِتھ گژھن۔کُنہٕ چیز باپتھ روٹہٕ گژھن۔ (ہزلہٕ سان) حأران گژھن۔ پریشان گژھن۔

تارِ رَنٛد :-رَنٛدک اَکھ قِسم یمہٕ ستی تالہ بیترِ سیٚز راوان چھِ۔یہ اَکی اَتھ پکناونہٕ یوان۔

تارِ۱:-م۔مؤل: تار<س: تار۔تارَکھ۔م، نبہٕ چہ تارِ۔

تارِ۲:-<س: ترِ] ترٕ ے۔ ترٕ ے سَرٕ ۔ترٕن تام۔ یِے ترٕ ے ہی۔

تارِ تُر، تارِ تیُز :-اکہِ قِسمُچ مُچ یمیٚک موٗل سبٹھاہ زیوٗٹھ تہٕ زأویٚل (تارہیوٗہ) چھُ آسان ۔(یہ پچھےٚ اَکھ بوٗٹی)

تارِ ژ ۱ :-م۔مؤل: تارژ]۔ لوٚکٹ ترٕ کر یمہٕ ستی صراف (سونٕر بیترِ) سون۔ بیترِ تولان چھِ۔

تارِ ژ۲:-ووٚوری وانس "ہَر کانہٕن" پٹھ کنہٕ گنٛڈتھ پَن۔ "ہرکانہٕ" چھےٚ ووٚوری وانس پٹھ کنہٕ آسان۔

تارِ کانٛج :-م۔مؤل: تارِ کانٛج <س: تار+ کانٛڈ ۔(ل۔م) سوکانٛج یا کَر بیترِ یمہٕ پیٹھی تار دِتھ کُن وأتتھ ہیکی زِ۔ (ورگہٕ پأٹھی) کأنسہِ نِش وأتنُک سِلسلہٕ ۔توٗلق۔ کأنسہِ ستی کَرِ مشٕ پلہٕ وَن۔

تارِ کانٛج کرٕنی :-(دژالہِ سُنٛد یا منٛزِی یأری سُنٛد) دون دَرٕ ہَن منٛز سلسلہٕ پأدٕ کرُن۔توٗلق بڈٕراوُن۔

تارِنی :-(ل۔م) کانٛہہ مادٕ چیز کُنہٕ زٕ دِس منٛز برُن یا بیپارِ اَپور پکناوُن۔ (ورگہٕ) دوکھ دیُن۔ ژھلرُن۔بأزی دِنی۔

تارُد:-سُہ ٹھیلہٕ پکویُس گرِس پلنٛس تل آسان چھُ۔

تارُف (تعارُف) :-ن۔مؤل ۔تارُف <ع: تعارف]۔ زان۔وأقفیَتھ۔زان۔ پچھان۔پرٕ ژَے۔

تارُک ا :-ن۔مؤل: تارک <س: تارکہ۔ ۱۔ تارَن وول۔ تار دِنہٕ وول۔ وَتھ ہاوَن وول۔ یُس تکلیٖفَو زانان آسہِ ۔۲۔ (ہیٚندہن منٛز) مذہبی

روٗسوٗمات انجام دِنہٕ وِزِ ہمد ا یتھ دِنہٕ وول۔ وتہٕ ہاوُک (مذہبی کامن منز) ۔۳۔ یہ چھُ کینژن لفظن ستی پوٗت لوٗگ ہیوٗہ لگان۔ مِ، تنتر تارُک، کولہِ تارُک۔

تارُک۲ :۔ن۔موٗل: تار > س: تارنہٕ ۔ ۱۔ اپور واتناوُن۔ اکہِ بٹھہِ پیٹھہِ بییس بٹھس واتناوُن ۔ بیاکھ تارٕ تارُن ۔۲۔ کامیاب کرُن (اِمتحانس بیترِ) تاردیُن ۔۳۔ کانٛہہ چیز کُنہِ (کتابہِ بیترِ) پیٹھہِ پھرُن۔ نقل کرُن ۔۴۔ کُنہِ سرٕ و یا زٕ دِمنزی کانٛہہ چیز ژاٗنُن یا کڈِتھ ژُین۔ م، سرٕ شنہِ پَن تارُن ۔۵۔ (کانٛہہ چیز) اکہِ جایہِ پیٹھہِ بییس جایہِ واتناوُن، اَنُن یا چمکناوُن۔ ۶۔ کُنہِ مرحلہِ منزٕ (بیاکھ) کڈُن (کاٗنسہِ) کُنہِ کامہِ بیترِ تاردیُن ۔

تارُن :۔ ن۔ موٗل۔ تار > س : تارنہٕ ۔ ۱۔ اپور واتناوُن ۔ اکہِ بٹھہِ پیٹھہِ بییس بٹھس واتناوُن۔ بییس تاردیُن ۔ بیاکھ تارٕ تارُن ۔۲۔ کامیاب کرُن (امتحانس منز) ۔ تاردیُن ۔۳۔ کانٛہہ چیز کُنہِ (کتابہِ بیترِ) پیٹھہِ پھرُن۔ نقل کرُن۔ ۴۔ کُنہِ سرٕ و یا زٕدِمنزی کانٛہہ چیز ژاٗنُن یا کڈِتھ ژُین ۔ مِ، سرٕ شنہِ پَن تارُن ۔۵۔ (کانٛہہ چیز) اکہِ جایہِ پیٹھہِ بییس جایہِ واتناوُن، اَنُن یا پکناوُن ۔۶۔ کُنہِ مرحلہِ منز (بیاکھ) کڈُن ۔ (کاٗنسہِ) کُنہِ کامہِ بیترِ تاردیُن ۔

تارٕ وَنی :۔ تار دِنچ موٗزوٗری ۔ تار دِنچہ ہار۔

تارٕ وُن (تارٕ وول) :۔۱۔ تار دِنہٕ وول۔ ناوِ اکہِ اَنٛدٕ پیٹھہِ بییس اَنٛدس واتناوُن وول۔ تارٕ ہاٗنزٕ۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) دَے۔ خودا۔ مالِہ اَنٛزراوَن وول۔ تارٕ وُن ۔ مِ: ہاٗنزٕ و ناوچھے بہانے ،تارٕ وُن تار دِیہ پانے ۔

تاروزٕ :۔ن۔موٗل۔ تاروز > س: تار۔ اکہِ قسمُک تیلہٕ پھَل۔

تارپیڈو :۔ن۔موٗل: تارپیڈو > اَنگ: ٹوارپیڈو۔ اکہِ قسمُک آبدوز اَلہِ یُس کُنہِ جہازس ستی ٹکراٗوِتھ پھٹان تہٕ تتھ چھلہِ کران چھُ، یہ چھُ سِگار چالہِ آسان۔

تارپِین :۔م۔موٗل: تارپِین > اَنگ: ٹرپنٹین/ ٹرپین] "تارپِین" کلچِ کلم۔ یہ چھے رنگن ستی رلاونہٕ یوان۔

تارکول:۔ن۔موٗل: تارکول > انگ: ٹار+کول=کول ٹار]۔ کنہٕ ژٕنبن یا کولہٕ ژٕنبن کوٗڈمُت اکہِ قسمُک کلم۔

تازٕ :۔ > ف: ۱۔ ساٗدٕ روار۔ یہ نہٕ بی آسہِ نوٗو۔ حال حالے بناونہٕ آمُت ۔ یتھ بنیمتِس نہٕ زیادٕ کال گوٗمُت آسہِ۔ ۲۔ زلوٗنُے ہتوٗتے وُشُن۔ گرم۔ اکی ساتہٕ رننہٕ یا بناونہٕ آمُت (کھینہٕ چیز بیترِ) ۔۳۔ زُو زیتہٕ کنٛی جان۔ صحتہٕ کنٛی اوٗرٕ دوٗر۔۴۔(پَن موٗ بیترِ) کہے کال

برونْہہ کُلہِ پِٹھ والنہٕ آمُت۔ یہِ نہٕ ہوٗتمت آسہِ۔ یتھ نہٕ زَرْزِرژامُت آسہِ۔ ۵۔ جان حالتس منز (کانْہہ چیز بیترِ)

تازٕ آسُن:۔نوٚ وآسُن۔ نوٚوے آسُن۔ کہے کالُک (بنْیومُت) آسُن ۔۲۔ سرسبز آسُن۔ شاداب آسُن۔ (موبیترِ) کہے کالُک کُلہِ پِٹھٕ والنہٕ آسُن آمُت۔ ۳۔ زَرْزِ بیترِ ورأے آسُن۔ بگرنے آسُن۔ ٹھیکھ حالتس منز آسُن۔ ۴۔ (ہزلہٕ پأٹھی) بُتھ وٚتھمُت آسُن۔ کمزور آسُن۔

تازٕ تازٕ:۔ کھنہٕ برونْہے پہن رَننہٕ آمُت۔ گرما گرم۔ زلہٕ وُن زلہٕ وُن۔ ساأدٕ وارٕ ے۔ ۲۔ نوٚ ونوٚوے۔ حال حالے آمُت یا بنْیومُت۔

تازٕ دَم:۔ ۱۔ یُس نہٕ تھوٚکمُت آسہِ۔ یُس نہٕ پھرٕکہ ہوٚت آسہِ۔ تھکنے۔ ۲۔ اوزٕ تہٕ دوٗر۔ توانا۔ چوٹہٕ موٹہٕ۔

تازٕ کلام:۔تمہِ شار بیترِ یمن وُنی ہتِس (کانْسہِ شأعرس) کہے کال گومُت آسہِ۔ شأعرِ سُند نوٚو کلامہٕ۔ نوٚوی وُنی ہتی شار۔

تازٕ گژھن:۔ ۱۔ (دِل بیترِ) خوش گژھن۔ شاد گژھن۔ مِ، دِل گوم تازٕ۔ ۲۔ طراوتھ ہش پھیرِ نی۔ أندری مَنس سزٕ یہہ ہیوٚہ پھیرُ ن۔

تازٕ گی:۔م۔ موٗل: تازگی ح ف: تازگی۔ ۱۔ ساأدٕر وار آسُن۔ ساأدٕر وار آسنچ حالتھ۔ تازٕ آسنچ حالتھ۔ ۲۔ نوبرٕ۔ نوٚو آسنچ حالتھ۔ ۳۔ فرحتھ۔ طراوتھ۔ ترٕی۔ ۴۔ ٹھیکھ حالتھ۔ اَرٕ بہٕ تہٕ دَربرٕ (کُنہٕ چیزُک)

تازٕ گی آسنی:۔(رِشتس بیترِ منز) نوبرٕ آسُن۔ نوٚوے نوٚوے تولُق آسُن۔

تازٕ گی پھیرِنی:۔طراوتھ پھیرِنی۔ دِل خوش گژھن۔ أندری زَن ترٕی تہٕ ٹھنڈی پھیرِنی۔ (گرمس منز کینْہہ شِہُل تہٕ ترُن چیز کھنہٕ ستی شیہلتھ پینی۔

تازٕ کرژیٹنی:۔ اکہٕ گاسُک ناو۔ اَمِچ پٕتر چھے ٹیٹھ آسان۔

تازُن:۔ن۔ موٗل: تازَن ح ف: تازیانہ۔ قمچہِ۔ چھانٹہٕ۔ ییمہٕ ستی داندیا گُری بیترِ ہکونہٕ ین۔

تاس ۱:۔ن۔ موٗل: تاس ح س: تَس۔ ۱۔ (ورگہٕ پأٹھی) شوٚگون۔ فال۔ یُن یا نیرُن۔

تاس پیوٚن:۔رُت شوٚگون۔ فال۔

تاس ۲:۔ن۔ موٗل: تاس ح ہ: تاش۔ موٹہِ کاغذٕ کی تم دُوٚنزاہ پٕٹی یم (پان، اینٹ، حُکم تہٕ چیڑی) ژون رنگن ہنٛدی آسان چھِ۔ پرٕتھ رنگکی چھِ ترٕ واہ پٕٹی آسان تہٕ پرٕتھ رنگس چھے دہن پٹٕن تانی سیوٚد گرٕندٕ تہٕ تمہِ ہیوٚرکن شکلہٕ۔ کاہہٕ بدل غولام، باہہ بدل بیگم تہٕ ترٕواہہ بدل بادشاہ۔ گوڈنکِس پٕٹس چھِ "یکہٕ" ونان۔

تاسہٕ پوٚٹ:۔تاسُک اکھ پتہٕ۔ تاسہٕ پتر۔ تاسہٕ پتہٕ۔

تاس بأ گرُن:۔ گِندن والین یا باجن منز تاس

تقسیم کرُن۔ تاس ژ اوُن۔ تاسکی پُٹُ دِنی۔

تاس پیۆن:۔ جان تاس یُن۔ زینہٕ نٕک باز پیوٚن۔ جان اَتھہِ ینیٚ۔

تاس پھیرُن:۔ (کانٛسہِ کُن یَس اوٗ تانی جان تاس حصہٕ یوان آسہِ ہے نہٕ) جان تاس پیوٚن۔ جان پٕٹُ پینیٚ۔ زینہٕ نٕکی پٕٹُ پینیٚ۔

تاس ژ اوُن:۔ تاس بأگرُن۔ باجَن منٛز تاس تقسیم کرُن۔

تاس چھاٹُن:۔ تاسَس چِلکھ دِنی۔ تاس پھیٹُن۔

تاس کھیوٚن:۔ (ترُپھَس بیترِ منٛز) واریاہ اَتھہِ نَنی۔ سوٗرے تاس پننِس قبضس منٛز کرُن۔

تاس یُن:۔ تاسَس منٛز جان اَتھہِ یُن۔

تاسہِ ا:۔ سیر یا پھمبہٕ تومٕہ تھاونہٕ خاطرٕ کانٛیو کھوپُر۔

تاسہِ ۲:۔ ن۔ مۄل: تاس < تاس < ع: طاس زرباف۔ اَکھ زٔری کپُر۔ کمخاب۔

تافتانہٕ (تُفتانہٕ):۔ ن۔ مۄل: تافیان < ف: تافتان] ألہٕ دانہٕ بیترِ ترأوِتھ اَکہِ قسمچ ژوٹ یا قنٛدی بأکرِ خأنی۔ (یہ اَس پتھ کالہ پرٛتھس بڈٕ تأظیمہٕ سان برونٛہہ کُن ژوچہ ہنٛزِ بدلہٕ تھونہٕ یوان)۔

تاقُب، تعاقُب (کرُن):۔ ن۔ مۄل: تاقب۔ < ع: تعاقُب۔ پتےٚ (دوٚرن)۔ پتہٕ (روزُن)۔ لار (کرِنی) مگر (لگُن)۔

تاکہِ:۔ < ف: تاکہ] یُتھ زَن۔ یُتھ زِ۔ اَمہِ باپتھ زِ۔ اوِ باپتھ۔ اوِ کِنی۔

تاءِ گر:۔ م۔ مۄل: تاگر < ہ: تاگڑی < تاگا + پرٛاکرت: ڑاؔ۔ روپیہ سُنٛد یا سونہٕ سُنٛد کمر بندیُس زنانہٕ زیورٕ رٕنٛگی اِستیمال کران آسہِ۔

تال ا:۔ م۔ مۄل: تال < س: تالہ۔ مۄسیقی ہُنٛد وَزن۔ تَم بزٔنری یتھہٕ ستی گوٚن وألی پکان چھہِ۔

تال مارِنی:۔ موٚ دُرلیہ کینٛہہ بوزناوُن۔ گوٚنس منٛز بزٔنری یا اَتھہِ واینی۔

تال ۲:۔ ن۔ مۄل: تال < س: تالہٕ۔ اَسکہ پیٛٹھیم حِصہٕ۔ پیٛٹھی مس دنٛدٕ ؤٹس اَندرکُن اَسکہ حِصہٕ (پتھ تام)۔

تالہٕ زأوِ جار:۔ زٕ یچھہ تہٕ زأوِ جہِ کتھہٕ کرنٕک صِفتھ۔ کأکرِ گی (کتھن منٛز)۔

تال پیوٚن:۔ (شُرِس بیترِ) تال ؤستھ گژھن۔ تال ؤستھ یُن۔ شُری سُنٛد اَکھ دوٚد یتھ منٛز میادٕ ژلان چھُ تہٕ دستہٕ پکان چھہِ۔ ۲۔ فاقوٕ ستی تابَس لگُن۔

تال یُن:۔ اَکہ بیمارِ ہُنٛد ناوٕ یتھ منٛز تال گرمی دانو ستی پھٔلِتھ یوان چھُ۔ تالَس نِکی نِکی پھپھر نیرٕنی۔ تالَس نِکی نِکی گرمی دانہٕ نیرٕنی۔

تال ۳:۔ م۔ مۄل: تال < س: تالو۔ ۱۔ کلُک پیٛٹھیم حِصہٕ۔ کھاسرِ تہٕ ڈبکس منٛز باگ کلُک حِصہٕ۔ ۲۔ پیٛٹھیم۔ اَنٛدٕ پیٛٹھیم حِصہٕ کلہٕ (کوٹیک بیترِ)۔

تالہِ:۔ کھاسرِ۔ ووڈِ۔ ۲۔ پیٛٹھی مس اَنٛدس یا حِصس

(کوٗٹِکس بیتر)۔

تالہِ پٹھ ہیوٗن :- مٔٹہ ہیوٗن۔ ذِمہٕ ہیوٗن۔

تالہِ تالہِ وٗسُن :- پٔٹھس یا تالوس بیترِ پرٛتھ جایہِ دوٗشُن یا وٗسُن۔

تالہِ ٹوٗنگ اَسُن :- (کأنسہِ) کانٛہہ پتے آسُن۔ لۄرٕہتھ آسُن۔

تالہِ ژٕنڈ :- ووڈِ ژٕنڈ۔ تالہِ ژٕبل۔ پٹھے بوٚ آری۔ کُنہ نہٕ مُجرا ہی۔

تالہِ ژٕبل:- پٹھے دَبار۔ ووتکنَس یا کلہٕ ٹُلنَس ستی رکاوٹھ۔

تالہِ ژٕبل دیُن :- دَباوُن۔ ووتلنہٕ نہٕ دیُن۔ کلہٕ نہٕ ٹُلنہٕ دیُن۔

تالہِ ژٕبل لگُن :- دباونہٕ یُن۔ ووتٕلتھ نہٕ ہکُن۔ کلہٕ نہٕ ٹُلتھ ہکُن۔ پٹھے دَباونہٕ یُن۔

تالہِ کنہٕ ژھٔٹھ کڈٕنی :- (ورگہٕ پاٹھی) ئری پیٹھی سالاب اَنُن۔ پھٔش اَنُن۔ جاۍ رِس پیٹھ واتہٕ ناوُن۔ جیرِ اَنُن۔ م، نچوی کڈٕس تالہِ کنہٕ ژھٔٹھ۔

تالہِ کنہٕ ژھٔٹھ نیرٕنی :- (ورگہٕ پاٹھی) ئری پیٹھی گژھُن۔ برداشتہٕ نہٕ بر کینٛہہ گژھُن۔

تالہِ کنہٕ وٗسُن :- کأنسہِ ستی کتھن میٹھتھ تس نشہِ کانٛہہ کتھ کڈٕنی۔ پٔنُن لأگتھ کأنسہِ میانٛد چھلُن۔ اورٕک یورٕک وٕنتھ تہٕ ووسنس اَنتھ کانٛہہ کتھ مأنی راوُن۔

تالہِ کھسُن :- (خانہٕ باجرٕ ستی) کھسُن کھسُن۔ کلس کھسُن۔ کھسُگرِ کھسُن۔

تالہِ گنٛڈ :- کُنہِ بوٚقچس بیترِ پٹھ کنہ ہیوٗتمت گنٛڈ، شُرُک بیتر۔

تالہِ گلو لٔدِتھ وٕدُن :- سخ پچھتاوُن۔ سخ افسوٗس کرُن۔ پٔشُن۔ گلو موٗرٕنی۔

تالہِ وٗسُن :- وُچھو "تالہِ کنہٕ وٗسُن"۔

تالہِ وانٛگُن کرٕنی :- (ورگہٕ) سبٹھاہ ستاوُن، ٹُلُن۔

تالہِ ہُنٛد ٹوٗنگ :- (کلس پٹھ) کانٛہہ ترٛشہ بلاے یوسہٕ نہٕ تھپھے ٹُلہٕ۔ نہٕ ٹلہٕ وِنی بلاے۔

تال دٕزٕنی :- (ورگہٕ پاٹھی) جیرِ ووتھُن۔ وُبوٚ دُر۔ ووتھُن۔ ذِہنی پریشانی تہٕ بے آرامی گژھٕنی۔ پریشان گژھُن۔

تال وِنی :- وُڈوٗنہِ گانٛٹہٕ بڑارِ ہُنٛد تیٚہر کنہ بون وٗسُن۔

تال گلٕنی :- تالہِ مَس گلُن یا نیرِتھ ژٕلُن۔

تال مارٕنی :- گانٛٹہٕ بڑٲرِ ہُنٛد سبٹھاہ ہیوٚر کھسُن۔

تال نیرٕنی :- ٹوٗنٛڈ نیرٕنی۔ کُنہٕ چیزٕچ تال ہموار گژھٕنی۔

تالو :- ن۔ موٗل: تالو<س: تالگہ۔ ۱۔ لرِ ہٕنٛدِس کُنہ پورَس پٹھ دیُت مُت کٔنٛگ دَلو۔ ژھبدُن یا فرِش (یُس لرِ پٹھ کُنہ ژھبدُن دِوان چھ تتھ چھِ پٔش وَنان۔ تالونہ)۔ ۲۔ خوٗبصورتی باپتھ پچِھن بیتر بن ہُنٛد سہ دَلوٗیس تالوس تلہٕ لاجہِ مَژٕ پچہٕ بیترٕ۔ مِ، ختم بنٛد تالو۔

تالو پوٗش :- سہ پلوٗیس کُنہِ کُٹھس بیترِ (تالونہٕ

آسنہٕ کنہٕ یا خراب تالو آسنہٕ کنہٕ) تالوس ٹلہٕ کنہٕ کھانڈ رس کھنٛڈرس پٹھ گنڈان چھِ یتھ زن کُٹھس تہٕ شوٗب ییہٕ تہٕ تالوٗک نہٕ آسُن یا خرٲبی غاب گژھہِ۔

تالوٗٹنگ پیوٚن/ وَسُن :- میٛجنٛز ورأے کانٛہہ چیز بَنُن۔ ییہٕ چھِ کانٛسہِ ہِندِس آلہٕ ی آسنس پٹھ وَنان ، مطلب چھُ آسان زِ ژھانڈنہٕ کرنہٕ ورأے چھُنہٕ کینٛہہ تہِ بنان، یا اگر کانٛسہ تہِ اَتھہِ ییہٕ تیٖج نہٕ برانٛتھ آسہٕ ۔ مِ ،تالِو چھاٹنگ پہوان، یا اَمس کیا چھُ اَمس پہو تالوٹنگ۔

تالو راز دأنی :-۱۔ زیادٕ کتھَل زنانہٕ۔ کتھ کُتاج ۔
۲۔ اَکس لُکہٕ ڈلیلہِ ہُند مرکزی کردار۔

تالہٕ دٔج :- دونہٕ ہنٛزِ تالہٕ گنٛڈتھ دالہٕ ٹُکرِ۔

تاءلر :- ماشوق۔ خوٗبصورتھ۔ دِلَس پرٛ ییہٕ وِنی ۔

تالہٕ رَز :-۱۔ چونہٕ جُرتھ سونہٕ ہنٛز، روپہ ہنٛز پاٹوِ یا پٔنو رَز یوسہٕ زَنانہٕ کنہٕ واجن بیترٕ ستی گنٛڈِتھ تالہِ پٹھ تھوان چھےٚ ۔ کنہٕ وستک اَکھ حِصہٕ۔ ۲۔ اَٹھ سونہٕ ہنٛز، پاٹوِ یا پٔنو رَز یوسہٕ بٹنہٕ کنو پیٛٹھی تز اوان چھےٚ ،اَتھ چھُ ڈیٛجہ ہوٗ رالوٗنڈ آسان۔

تالہٕ ژٕوک :- کلہٕ پُشک ژٕوک ۔ یہٕ چھُ ئژ پأٹھی زربافُک آسان۔

تالہٕ وأنگھ :- م۔ موٗل: تالہِ وانک <س: تالہ + وینکا۔ وأنگھ یوسہٕ تالہِ پٹھ شانن تام پارنہٕ ییہٕ۔

تالیُن :- ن۔ موٗل: تالِن <س: تالہ۔ ا۔ تال۔ کلُک پیٛٹھیم حِصہٕ۔ وِچھِو "تال ۳" تہٕ۔

تالیُن دَزُن :-۱۔ جیرٕ ووتھُن۔ نہٕ ییُن۔ بُسپر یُن۔ تنگ یُن۔ دِق ووتھُن۔ (کانٛسہِ ہنٛز وحرکژٕ و کنہٕ)رۄحأنی عذاب سپدُن۔ ووشہٕ منٛز رووتھُن۔

تالیُن زالُن :- جیرٕ اَنُن۔ وأرِنج زالنہٕ۔ ووشہٕ منٛز ژلُن۔ تالہٕ کنہٕ اَنُن۔ بُسپر اَنُن۔

تال زال :- (پنُن مَطلب کڈنہٕ باپتھ) میچھ میچھ تہٕ مُدرِ کتھہٕ۔ میٛنہٕ میٛنہٕ تہٕ توٗلی توٗلی کتھہٕ۔

تال زال وَنُن :- میچھِ میچھِ تہٕ مُدرِ کتھہٕ کرنہٕ۔ (بزٕ مراونہٕ باپتھ)۔ رَنگہٕ فنٛد وَنہٕ۔ کانٛہہ اَتھس منٛز اَننہٕ باپتھ تَس پنُن لاگُن تہٕ میچھِ میچھِ کتھہٕ کرنہٕ۔ کانٛہہ نِش مطلب کڈنہٕ باپتھ تَس "سون گرے روپھ گرے" وَنُن۔

تال زال واہراوُن :- (کانٛسہِ نِشہِ مطلب کڈنہٕ باپتھ) کتھن ہُند زال ووٗنُن۔ بیاکھ پننہٕ نَنن کتھن منٛز اَنُن۔ تِتھہ کتھہِ کرنہٕ یتھ بیاکھ اَتھس منٛز ییہٕ۔ میچھو تہٕ زأوِی جوٗ کتھو ستی بزٕ مہٕ راوُن۔ "تال زال وَہارِنی" تہِ چھِ وَنان۔

تام :- موٗل۔ تام <پرٛاکرت: تامَہ۔ س: تاوَت۔ م، پنجأبی: تأیِن۔ ا۔ تامتھ۔ تانتھ۔ تانی۔ کُنہِ وقتہٕ خأطرِ۔ اَتھ پہہ، م، پگاہ تام۔ ۲۔ پیٛتر ہے کالس منٛز ، اَتھی وقتس منٛز۔ مِ، تام پہو سہٕ تہِ

وأتتھ ۔۳۔ یۄ تام۔ یہٕ ہَن تہٕ (یتھ کُن اشارٕ آسہِ): تِمۍ وُنُس یہٕ تام زِ بۓ کرٕ سورُے ژکر آنکارٕ یوت ۔۴۔ تام۔ یتھٕ تِتھٕ ۔ییلہِ تیلہِ بیترٕ۔ یۄت تۄت ہیوٚہ ظاہر کرنہٕ خاطرٕ ۔ مِ، کوٚت تام۔ کرتام۔ کہِ تام۔ ۵۔ فل حال۔ تانٛتھ۔ رَژ کھنٛجہِ۔ مِ، تام بیہہ تہٕ پیٚتی۔

تامَتھ:۔مؤل۔تامَتھ <س: تاوَت۔۱۔تانٛی۔تام۔فل حال۔ کُنہِ وقتہٕ باپتھ۔تانٛتھ۔۲۔تِمی وِزِ۔ اُتھی یا تتھی دوران۔ اُتھی منز۔ مِ، تامَتھ پھو سہ تہٕ وأتتھ۔۳۔ یہٕ تہٕ۔تہٕ تہٕ۔ اوٚ تام تہٕ۔ یہٕ ہَن تہٕ۔ مِ، تِمۍ کھیٚے تَس بچارس پلو تامَتھ۔۴۔توتہٕ کینژھا۔ بیہہ ماکینٛہہ۔

تامَس:۔ن۔مؤل: تامس <س: تمس] ژَکھ۔ شرارتھ۔ غوصہٕ۔

تامَس کھسُن:۔ژَکھ ٔ کھسنۍ۔ شرارتھ کھسُن۔ کاڈِن کھسُن۔

تان:۔ن۔مؤل۔تان <س: تانہ۔۱۔سور۔راگ۔۲۔(ڈرسہِ دِتھ) رزبیترٕ۔ مِ، دوٚہی تان۔ گر، کوٚٹ بیترٕ۔حصہٕ۔ ٹکرٕ۔۳۔بدنُک کانٛہہ حصہٕ۔ اَنٛگ۔بنٛد۔۴۔نیترس لایق رُت کوٚٹ۔ رُت مہراز۔ ۵۔ داجس منز سونٛک تان۔ داہ پنٛداہ تولہٕ وَس۔۶۔عدد۔ مِ، یتھ تیرٕ کھیٚجہِ منز چھ اُٹھ تان۔

تانہٕ باگے:۔تیٚز رمأرتھ تتھ نکرنہٕ وِزِ بیوٚن بیوٚن تانٛن ہُنٛد ژٕ واٹھ۔

تانہٕ تانہٕ:۔بنٛدٕ بنٛدٕ۔ اَنٛگہٕ اَنٛگہٕ۔ اَکہٕ اَکہٕ تانہٕ۔ اَکہٕ اَکہٕ بنٛدٕ

تانہٕ تانہٕ کڈُن:۔بنٛدٕ بنٛدٕ جُدا کرُن۔ اَنٛگ اَنٛگ الگ کرُن۔ اَکھ اَکھ تان الگ کڈُن۔

تانہٕ تانہٕ کرُن:۔بنٛد بنٛد الگ کرُن۔ اَنٛگ اَنٛگ بیوٚن کرُن۔ اَکھ اَکھ تان جُدا کرُن۔

تانہٕ تانہٕ مُژرُن، مُژراوُن:۔ییلہٕ کرُن (کانٛہہ گنٛڈتھ چیز)۔ بنٛد مُژرٕنۍ۔ جوڑ اَلگ کرٕنۍ۔ (کنٛیُک) اَکھ اَکھ حِصہٕ ڈیوٚل کرُن یا الگ الگ کرُن۔

تان کڈٕنۍ:۔۱۔ بنٛد بنٛد اَلگ کرٕنۍ۔ تانہٕ کرُن۔ ۲۔(ورگہِ پأٹھۍ) سَخ شلکھ کرُن۔ سخ ماردیُن۔ لایُن۔

تانہٕ ہیوٚن:۔عِبرتھ حأصِل کرُن۔ پشیمان گژھن۔ نصیحتھ رَٹٕنۍ۔

تانٛتھ، تانٛی:۔<س: تاوَت۔۱۔تام۔تامَتھ کُنہِ وِزِ پیٚٹھ کُنہِ وِزِ تام۔ مِ، راتہٕ پیٚٹھ از تانٛتھ، کُنہِ جایہِ پیٚٹھ کُنہِ جایہِ تام۔ مِ، کھنہٕ بلہٕ پیٚٹھٕ کھأڑنۍ یار تانٛتھ۔۲۔ییٚتِس کالس منز، ییٚتِس کالس دوران۔ تتھی منز۔ مِ، أسی أسی سَنٛزٕ ے کران، تانٛتھ گوسہ تہٕ پأدٕ۔۳۔کینٛژٕ کالہِ باپتھ، کُنہِ وَقتہٕ باپتھ، عارضی پأٹھۍ۔ مِ، تانٛتھ دِتہٕ پنُن قلم۔۴۔توتہٕ۔ مِ، تانٛتھ وُنۍ تھَم کتھا زَن تہٕ

پَڑھے آیم ۔ ۵ ۔ خبر چھَنہٕ کُنۍ، کُر یا کُس ۔ مِ، کُنۍ تانبتھ، کرتانبتہٕ ۔ کہِ تانبتھ ۔ کس تانۍ ۔

تانٛبر :۔ < س: تان + اَر] ۔ نٕخر وَسان یا نزا کَٹھ سان تتھ (خاص کُرِتھ زنانہٕ ہنٛز) ۔

تان سین :۔ اَکبر بادشاہٕ سٕندِ دربارُک اَکھ سبٹھا مشہور گیوٚن وول، یہِ چھُ گوالیارٕ دفن ۔ (وَرگہٕ) بوٚڑ گیوٚن وول ۔ بوٚڑ موٗسیقار ۔ بوٚڑ گونہٕ ماتھ ۔

تان سینٛی وَنٛنۍ :۔ پٔتُن بَجر تھٔزر تھسکُن ۔ بٔڈ یمی تھسکنۍ ۔ پرٛتھ کانٛہہ چیز زانٛنُک داوا کرُن ۔

تاو :۔ ن ۔ موٗل ۔ تاو < س: تاپہٕ ۔ پرٛاکرِت: تاوَ ۔ ۱ ۔ سخ تٔرٛر ۔ جوش (نارُک بیترِ) ۔ وُشنیر ۔ گرمی ۔ ۲ ۔ لٔہوٚن پھَش ۔ تیوٚنگلَن بیترِ پیٹھ کُنہِ چیز کہِ پاکہِ اَنٛچ یا توٚنچ عمل ۔ ۳ ۔ خوشکی (فاقو ستۍ ؤژھمرٕ) ۔ ژھوکھ ۔ دَزُن (یُس فاقے روزنہٕ کِنۍ أندری باسہِ) ۔ مِ، ہوکھٕ تاو ۔ آمہٕ تاو ۔ ۴ ۔ مَد ۔ نَشہٕ ۔ ژھوکھ ۔ غوٚرٕ وٕر ۔ گمنٛڈ ۔ ۵ ۔ موٗس ۔ تھکُن ۔ تھکاوَٹھ ۔ کمزوٗری ۔ ۶ ۔ ژَکھ ۔ شرارتھ ۔ تٔرٛ ۔ طیش ۔ ۷ ۔ تٔو ۔ تٔزرِ ۔ ۸ ۔ جوش ۔ تٔو ۔ شوق کانٛہہ کٲم کرنُک) ۔ ۹ ۔ وَر ۔ وُٹھن ۔ خَم ۔ پیچ (گوٚنٛڑھن بیترِ) ۔

تاوٕ بوٚڑ :۔ یَتھ وارٕ تٔلٔین لوٚگمُت آسہِ ۔ تیلَس گیوٚس بیترِ منٛز بُزمُت ۔

تاو دار :۔ تاوٕ آمُت ۔ یَتھ تاو آسہِ لوٚگمُت ۔ یمِی تاو آسہِ کھیوٚمُت ۔ یَتھ ہوکھٕ تاو آسہِ لوٚگمُت ۔ یہِ تاوٕ کنۍ دوٗ دمُت آسہِ ۔

تاوٕ مُج :۔ اَکہِ خاص طٔرٕیقہٕ رٔنتھ مُج، یمن چھُ تٔلنۍ پھشادِنہٕ یوان ۔

تاوٕ وَسُن :۔ مَد وَسُن ۔ نَشہٕ یا غوٚرٕ وٕر پھٔٹُن ۔ ژھوکھ نہٕ روزُن ۔ تمہٕ پَرنہٕ روزنہٕ ۔ گمنٛڈ نہٕ روزُن ۔

تاوٕ والُن :۔ مَدٕ والُن ۔ (کٲنٛسہِ) ژھوکھ کڈُن ۔ گمنٛڈ پھٕٹراوُن ۔ نَشہٕ والُن ۔

تاوٕ ہوٚت :۔ نارٕ دزٕراو ۔ یَتھ سبٹھا تاو لوٚگمُت آسہِ یا یَتھ سبٹھا تاو ووتمُت آسہِ ۔ یمِی (چیزَن) تاو کھیوٚمُت آسہِ ۔

تاوٕ اَنُن :۔ ۱ ۔ وُشنیر وا تٕناوُن ۔ ۲ ۔ جوش اَنُن ۔ شوق پادٕ کرُن ۔ تٔو اَنُن (بیٔیس) ۔ ووٹہٕ اَنُن ۔

تاو آسُن :۔ ۱ ۔ ژھوکھ آسُن ۔ غوٚرٕ وٕر آسُن ۔ مَد آسُن ۔ نَشہٕ آسُن ۔ گمنٛڈ آسُن ۔ ۲ ۔ جوش آسُن ۔ چاو آسُن (کانٛہہ کٲم بیترِ کرنُک) ۔

تاو دیُن :۔ ۱ ۔ وُٹھن دِنۍ ۔ وَر دیُن ۔ (گوٚنٛڑھن بیترِ) ۲ ۔ تٔزرُن (کانٛہہ چیز) ۔ تیوٚنگلَن پیٹھ تھٔوِتھ ووزلاوُن یا پاکہِ اَنُن ۔ لٔہوٚن پھَش دیُن ۔ ۳ ۔ جوش دیُن ۔ طیش دیُن ۔

تاوکرُن :۔ ۱ ۔ خوشکی کرٕنۍ ۔ ہوکھے کرٕنۍ ۔ ۲ ۔ خوشکی گرٕھنۍ ۔ ژھوکھ لگُن ۔ (أندری پانَس) دَزُن ہیوٚہ باسُن ۔

تاوٗلگُن :-۱۔(نازُک بیترِ) ترٛٹہٕ رواتُن۔ وُشنیر واتُن۔ جوش واتُن ۔۲۔(کُنہِ چیزٕس) ژھوکھ لگُن۔ دزُن ۔۳۔(فاقہٕ بیترٕ ستی) أنٛدرٕ نارہیوٚ گنٛڈُن۔ ژھوکھ لگُن۔خوشکی گژھنۍ۔

تاووُتھُن :- (فاقہٕ بیترِ دِنہٕ ستی) أنٛدرٕ ژھوکھ لگُن۔أنٛدرٕ دزُن ہیوٚ باسُن۔خوشکی ووٚٲنۍ۔

تاوَن :- ن۔مؤل۔تاوَن حف: تاوان/ پڑاکرِت : تاوَنہ۔س: تاپَنہ۔۱۔تاوان۔چیٚٹ۔ڈَنٛڈ۔ جُرمانہٕ۔ ۲۔(وَرگہٕ) گاٹہٕ۔نوقصان۔دَدارٕ۔خسارٕ۔مُصیبتھ۔ دوکھ۔۲۔تمہِ وِزِ وَنان ییلہِ کانٛہہ عجیب کتھ بنہٕ،کانٛہہ عُجیب کتھ کرِیاوَنہٕ۔ مطلب :حد۔ اِنتہا۔ سِتم۔زیادتی۔۴۔(ہزلہٕ پاٹھی) واو۔ غُربتھ۔کُنہِ نہٕ کینٛہہ آسُن (پأنسہٕ ٹونک بیترِ) مِ،أمِس چھُ ژوٗرُے تاوَن۔ ۵۔أزرُون۔ تیٚول۔مِ،أمِس چھُ یہوے تاوَن۔

تاوَن آسُن :-۱۔ظُلم آسُن۔سِتم آسُن۔اَنیاے آسُن۔۲۔واوآسُن۔کُنہِ نہٕ کینٛہہ آسُن۔ غُربتھ آسٕنۍ۔۳۔شِکَس آسُن۔نوٚحوٗستھ آسٕنۍ۔ مِ،أمِس نہٕ سأچھےٚ دیارَن ہٕنز کمی،أمِس چھُ تاوَن اَتھ کیا کرو۔

تاوَن پیوٚن :-۱۔چیٚٹ پینۍ۔ڈَنٛڈ دیُن پیوٚن(کانٛہہ چیز)۔(کانٛہہ نوقصان) پرُون پیوٚن۔ ۲۔نوقصان گژھُن۔دَدارٕ واتُن۔خسارٕ گژھُن۔

۳۔کانٛہہ مُصیبتھ یُن۔دوکھ پیوٚن۔کانٛہہ ٹوٗٹھ مرُن(خاصکرِتھ کانٛسہ رٕوُن)۔کانٛہہ ظُلم سپدُن۔نا اِنصأفی سپدٕنۍ۔۴۔شِکَس یُن۔ٹوٗٹھ یُن۔

تاوَن ٹوک :-۱۔کوٚ پھیٚچل۔پَس فِطرتھ۔کمیٖنہٕ۔ رٕذیلہٕ۔بَد ذاتھ۔۲۔تارَن گوٚر۔ظأٲلم۔

تاوَن دار :-۱۔یُس کانٛسہِ ہُنٛد تاوَن پانَس پیٹھ ہیٚیہِ۔ ۲۔یَس کانٛسہِ ہِنٛدِ موکھہٕ چیٚٹ پیٚیہِ ہورٕنۍ۔مِ: تاوَن دار جنگ بازپوو۔۳۔دردل۔غمخار۔

تاوَن زَد :- (ل۔م) یَس چیٚٹ آسہِ پیمٕژ۔یَس تاوان آسہِ پیوٚمُت دیُن (وَرگہٕ) بَدذاتھ۔ ظأٲلم۔تارَن گوٚر۔

تاوَن ژٕھنُن :-۱۔بارٕ نوقصان کرُن۔دَدارٕ واتناوُن۔ خسارٕ کرُن۔وأران کرُن۔خراب کرُن۔ ۲۔وأری داتھ کرُن۔بلایہِ بٕرتھ دیُن۔

تاوَنس ژوٚچہِ :-نہٕ آسنۍ اَرِ سرٕ۔

تاوَنس لگُن :-۱۔کُنہِ بلایہِ منٛز ہنہٕ یُن۔ظأٲلی مَس تل لگُن یا پھسُن۔۲۔وُلٹہٕ کامہِ لگُن۔یَتھ نہٕ اِنسان لگہِ تتھی لگُن۔

تاوَنس لاگُن :-۱۔وُلٹہٕ جایہِ یا وُلٹہٕ کامہِ پھساوُن۔ یَتھ نہٕ کانٛہہ لگہِ تتھی لاگُن۔۲۔ظأٲلی مَس نِش پھساوُن (بیٚاکھ)۔

تاوُنٛ بازر(بازار) :- (وَرگہٕ) سمسار۔دُنیا ییٚتہِ خسارَے خسارٕ تہٕ دوکھےٚ دوکھ چھُ،ییٚتہِ نہٕ

زانٛہہ تہٕ پوٗرِ۔

تاوان :- ن۔ مؤل۔ تاوان >ف: تاوان۔ چیٹٕ۔ ڈَنٛڈٕ۔ (نوقصانُک بیترِ) بَدلہٕ۔ ماوضہٕ۔ ہَرجانہٕ۔

تاوانِ جَنٛگ :- تمہٕ ہارِ یمہٕ ہارَن وول مُلک زینہٕ وِنس مُلکس کُن (نوقصان پُروَنہٕ پٲٹھۍ) ہوران چھُ۔

تاوِزٕ ءِھنٛنۍ (کول) :- (کولہٕ) آب بَنٛد کرُن۔ (کول) ہوکھناوٕنۍ۔

تاوٕ :- سونہٕ سُنٛد اَکھ پرٲون سِکہٕ یُس تتھس منٛز (پَتھ کالہٕ) رٲئج اوس۔

تاوُن[1] :- ن۔ مؤل۔ تاو >پرٛاکرت: تاوَنہ/س: تاپَنہ۔ ا۔ تٔرٛراوُن۔ گرم کرُن۔ تپاوُن۔ (کُٹھ، حَمام بیترِ) ۔۲۔ نارَس منٛز تھٲوِتھ کانٛہہ شیٖٔسترُ و چیز تٔرٛرِتھ ووزلاوُن۔

تاوُن[2] (تعاوُن) :- ن۔ مؤل۔ تاوُن >ع: تعاوُن] اَتھ واس۔ اَتھٕ روٗٹ۔ اِمداد۔ مَدَتھ۔

تاوِر :- ن۔ مؤل۔ تاو >پرٛاکرت: تاو/س: تاپہ + ک: اَر۔ ا۔ پَیُن۔ ۲۔ سوٗنس ستۍ ترٛاپھ مِلاوٕتھ یا مِلہٕ مِش۔ ۳۔ (ترٛامہٕ) بانٛس جوشہٕ ستۍ کَلاے ووتھنٛچ حالتھ۔ ۴۔ یٔڑکال ہوکھیہ کِنۍ زٔمین تاونٛچ حالتھ۔

تاہ۔ تہہ :- ن۔ مؤل: تاہ >ف: تہ۔ ا۔ ژٔوک۔ اَم، وُچھن۔ ۲۔ وَرُق یا ژادَر منٛز پھُٹھ دِتھ تہٕ وٕٹھ۔ ۳۔ وار۔ مِ، پٮ۪ٹھمِم تاہ چھُس جان۔ تلہٕ تلہٕ چھُ خَراب۔ ۴۔ وَرُق۔ پٔتر بیترِ۔ مِ، اَکھ کاکَذ تام۔

تاہہَ بیہناوُن :- ا۔ ژٕرکِس بیہناوُن (آبَس مَل بیترِ) ۔ تاہ نشین کرُن۔ ۲۔ گرِتھوُن۔ ووتلنہٕ نہٕ دِیُن۔

تاہہَ تاہہَ تھوُن :- وارَس پٮ۪ٹھ وارتھوُن۔ اَکھ اَکِس پٮ۪ٹھ شیٖرِتھ تھوُن۔ آیہ سان تھوُن۔

تاہ کرُن :- کانٛہہ وَرُق یا ژادَر بیترِ منٛز پھُٹ دِتھ وٕٹھۍ یا وٕٹھ تھٲوِنۍ۔

تاہ گرِتھ تھوُن :- ا۔ کانٛہہ پلو بیترِ دوٗگُن ژٕوگُن گرِتھ۔ وٕٹُن۔ گینہٕ بیترِ کَڈِتھ تاہ کرُن۔ وٕٹھ گرِتھ تھوُن۔ ٹلِتھ تھوُن۔ شیٖرِتھ سنٛبٲلِتھ تھاوُن۔ ۲۔ (وَرگہٕ پٲٹھۍ) ترٛاوِتھ پتھٕ ستۍ تھوُن۔

تاہَم :- >ف: تاہَم] توتہٕ۔ تہٕ گرِتھ۔ تہٕ اَستھ۔

تاہ خانہٕ :- وُچھو "تہہ خانہٕ"۔

تاے :- ن۔ مؤل: تاے >س: دایہ] داج۔ جہیز بیترِ۔ سُہ سامانہٕ یا جاداد بیترِ یُس کورِ مول پننہٕ کورِ تہٕ زامترِس چھُ دِوان۔

تایُن (تعیُّن) :- >ع: تعیُّن] مُقرر (کرُن)۔ تشخیص۔

ٹۄ

ٹۄپش :- م۔ مؤل۔ ٹۄپش >ف: تپش۔ ا۔ (پتھ بیترِ

آسنہٕ یَنۍ) ترٛیش۔ دۆد سہٕ۔ آبُک طلب۔
۲۔ تٔرٛ ر۔ گرمی۔ وُچھِو ''تتے''۔

تۍ :- وُچھِو ''تتے''

تۍ تھے، تۍ نَس، تۍ نَن :- ا۔ تتھۍ جایہِ، تۍ نَن ہے (یِیمیُک ذکر چلان آسہٕ) ئتے۔ ۲۔ تَمی وِزِ۔ تمی پھِرِ۔

تۍ مہٕ :- <ع: تَتِمَّۃَ۔ باقٕے۔ پتھ کُن رۆد مُت۔ ہُریومُت۔ ژٔریومُت۔ أتی رۆد مُت۔ باقٕے ہَن۔

تۍتھۍ :- تتھ یوت، تیٚچ کتھ چھےٚ صرف تتھ۔ تتھ ییٚہ نہٕ کُنہِ۔

تۍجیرِ :- بأنسہٕ ڈٔنڈٕ ن پیٚٹھ وودنی گیر و دیوار ہیٚؤہ یُس سایہٕ یانُس تَل أندی أندی گنڈ نہٕ یِوان چھُ۔

تۍچھ :- م۔ مؤل۔ تۍچھ <س: تَگشنہٕ] پرٛاکرت: تۍچھ۔ ا۔ تۍچھٕنۍ۔ کشُن۔ رِبے۔ ٹوپھ۔ ۲۔ تۍچھٕنۍ۔ خأرِش۔ گرمی دانہٕ۔ وُچھِو ''تۍچھ ۲'' تہٕ۔

تۍچھ کرٕنۍ، تۍچھ لگٕنۍ :- گشُن یُن۔ تۍچھٕنۍ ووٕنۍ۔ کشُن باسُن۔ ربے لگٕنۍ۔

تۍچھٕنۍ :- م۔ مؤل۔ تۍچھ <س: تگشنہٕ) پرٛاکرت: تۍچھنہٕ] گشُن۔ گرمی۔ خأرِش۔ ربے۔ ٹوپھ۔

تۍچھُین :- ن۔ مؤل۔ تۍچھُین <س: تگشنہٕ۔ زِلیُن (لکرِ بیترٕ ہُنٛد)۔ برُ۔

تٔحریر :- ن۔ مؤل۔ تٔحریر <ع: تحریر۔ ییٚہ لیکھت آسہٕ۔ لیکھت۔ دَستاویز۔ بیٚہ۔ بیٚہ نامہٕ۔ پکہٕ اِشٹام۔ پکہٕ دَستاویز یا کاکز۔ رٔسید بیترٕ۔

تٔحریر دیُن :- کُنہِ رقمس (کأنسہِ) پکہٕ رٔسید دیُن۔ اِشٹامس پیٚٹھ لیکھِتھ دیُن۔ (کأنسہِ ہِنٛدِ ناوٕ) جادادس بیترٕ کاکز کرٕنۍ۔ کأنٛہہ کتھ (کأنسہِ) اِشٹامس پیٚٹھ لیکھِتھ دِنۍ۔

تٔحریر ہیوٚن :- اِشٹامس پیٚٹھ (کأنسہِ) کیٛنٛہہ لیکھِتھ ہیوٚن۔ (کأنسہِ) کاکز کرِتھ ہیوٚن۔

تٔحریک :- م۔ مؤل۔ تٔحریک <ع: تحریک] ا۔ کأنٛہہ نظرِیہ برٛونٛہہ پکناونٕچ کأم۔ ایجی ٹیشن۔

تٔحصیل :- ن۔ مؤل۔ تٔحصیل <ع: تحصیل۔ ا۔ حأصِل کرُن۔ دَستیاب سپدُن۔ ۲۔ تٔحصیلدارُ سُنٛد دفتر یا علاقہٕ۔

تٔحصیلدار، تأصیلدار :- ن۔ مؤل۔ تٔحصیلدار <ع: تحصیل + ف: دار] محکمے مالُک اکھ عۆہدٕ دار۔ تٔحصیلُک زیٹھ افسر۔

تٔحقیق :- ن۔ مؤل۔ تٔحقیق <ع: تحقیق۔ ا۔ پرٛژھہٕ گار۔ ۲۔ ژھۆنٛڈ۔ رِسأرچ۔ ۳۔ سَرٕ گی۔ پۆز زٕنۍ راوُن۔

تٔحقیقات (کرُن) :- ن۔ مؤل۔ تٔحقیقات <ع: تحقیق ا۔ پرٛژھہٕ گار، تفتیش، چھان بین (کرٕنۍ)۔ پۆز اپُز سرٕ کرُن۔ ۲۔ ژھۆنٛڈ۔ تلاش۔

تٔحویل :- ن۔ مؤل۔ تٔحویل <ع: تحوِیل۔ ا۔ حوالہٕ گی۔ سُپردٕ گی۔ اَمانتھ۔ ۲۔ حسابُک اکھ قأید ییتھ اندر بڑٕ پیٚٹھٕ لوکٕٹس یا لوکٕٹہِ پیٚٹھٕ بڈس پیمانس تانۍ حِساب بوزنہٕ یِوان چھُ۔

تٔحویلس منٛز آسُن :- (کأنسہِ سُپردٕ آسُن۔ حوالہٕ آسُن۔

کانٛسہِ اَتھہِ آسُن (کانٛسہِ نِش) اَمانتھ آسُن۔

ٹھوپلس منز دِین:- کانٛسہِ سُپرٕدِ کرُن۔ حوالہٕ کرُن۔ (کانٛسہِ نِش) اَمانتھ تھوُن۔ کانٛسہِ اَتھہِ دِین۔

ٹھوپلدار:- اَمین۔ اَمانتھ دار۔ یَس اتھہِ کانٛہہ چیز تھونہٕ یِیہِ۔ یَس کانٛہہ چیز حوالہٕ کرنہٕ یِیہِ، سُپرٕدِ کرنہٕ یِیہِ۔

ٹر ۱:- م۔ مؤل۔ تر۔ ۱۔ کُنہِ چیزَس بڑونٛہہ کُن کڈٕمژ یا دژامژ کجہِش۔ ۲۔ گب۔ لاولنٛڈ۔

ٹرِسار:- سوسار یتھ ٹرٕ کڈِتھ آسہِ۔ (یتھ سارٕ ترٕم دِتھ آسان چھُ تہٕ یتھ منز ترٕزانان چھِ، تتھ چھِ ''ترٕمہٕ سار'' وَنان)۔

ٹر ۲:- کیوٚہن ہُند آبہٕ پیٹھ کنیٛگ گاسہٕ۔

ٹرِکو:- م۔ مؤل۔ ٹرِک <ہ: ترکی <س: تاڑنکی۔ اکہِ قِسمُک لوکُٹ کنہٕ وول، یہِ چھُ یژ پاٹھۍ سونہٕ سُنٛد آسان۔

ٹری کہِ گُن:- اَکھ ''ٹرِکی'' کنہٕ واَج۔ ٹری کہِ ہَر منز اکھ۔

ٹری کہِ ہوٚر:- ٹرِکی (کنہٕ واجہِ) جۄری۔

ٹری:- م۔ مؤل۔ ٹرٕ <ف: تر۔ ۱۔ اَدرٕ۔ سرٛیہہ۔ ترآشُن۔ ۲۔ تازٕگی۔ طراوتھ۔ ٹھنٛڈی۔ شیہجار۔ شیہلتھ۔ ۳۔ گوٚدار یا تیلہٕ دار موٚٹ موٚٹ رَس۔

ٹری کہٕ:- ن۔ مؤل۔ ٹرِک <ف: ترِکہہ <ع: تَرکَۃ۔ سُہ مال، جاداد یُس کانٛژھا مَرنہٕ پتہٕ ترٛاوِ۔

وراثھ۔ میراث۔

ٹژرُن:- [ن۔ مؤل۔ ٹژر <پرٛاکرِت: تپتن] توٚت کرُن۔ گرماوُن۔ ٹژراوُن۔ وُشناوُن۔ نارس منز تھوٚتھ ووزلاوُن۔ (شُسترٕ بیترٕ)۔

ٹژراوُن:- توٚت کرُن۔ ٹژرُن۔ تاوُن۔ وُشناوُن۔ گرماوُن۔

ٹژروپَے:- (وَرگہٕ) نٔو (بوٚکہٕ) روپَے۔ ٹکسالہِ منٛزٕ کڈمژ روپَے۔ کرٕکرٕونی روپَے۔

ٹژکرِنی:- ۱۔ کانٛسہِ ہنٛدِ بدلہٕ ووتھُن۔ زیادٕ رنٛگُن (کانٛسہِ ہنٛدِ کنہِ)۔ پرٛنہٕ پیٹھۍ بیٚ سنٛزٕ طرفدأری کرِنی۔ ۲۔ (وَرگہٕ پاٹھۍ) ژوٚرُے روب کرُن۔

تسٔبی، تسبیح:- م۔ مؤل۔ تسٔبی <ع: تسبیح۔ ۱۔ پھوتہٕ پھلِین یا بیٚیہِ کُنٛج مال یتھ یژ پاٹھۍ ہَتھ پھلۍ آسان چھِ تہٕ یوسہٕ وٗظیفہٕ بیترٕ پرن وِزِ شُمار تھوٚنس لگان چھےٚ۔ زپہٕ مال۔ سُمرَن۔ ۲۔ اَکھ خاص وٗظیفہٕ یُس یژ پاٹھۍ نمازِ پتہٕ پران چھِ تہٕ یتھ منز سُبحان اللہ پرنہٕ چھُ یوان۔ ۳۔ وٗظیفہٕ بیترٕ۔

تسٔبی پرٕنی:- ۱۔ وٗظیفہٕ پرُن۔ ۲۔ (وَرگہٕ) ژَھل کٔرِتھ پھساوُن۔

تسٔبی پھرٕنی:- وٗظیفہٕ بیترٕ پرُن تہٕ تسٔبی پٹھ شُمار تھوُن۔ یادِ خودا کرُن۔

تسٔبی خان:- وٗظیفہٕ پرَن وول۔ عبادتھ گُذار۔

رُت تہٕ نیک اِنسان۔ م۔ درؤد خان۔

تسٔی بی دانہٕ:۔ زَپہ مالہِ ہُنٛد اکھ دانہٕ یا پھوٚل۔ تسٔی بی پھلوٕمنٛز اکھ پھوٚل۔ سُمرَن پھوٚل۔

تکٔیے کلام:۔ ن۔ موٗل۔ تکٔیے کلام < ف: تکیہ + ع: کلام۔ سُہ لفظ یا جُملہٕ یُس کتھ کران کران عادتہٕ کِنی بار بار (زیٛو) نیرِتھ ژلہِ۔ م، مےٚ زِ، کیاچھِ وَنان۔

تکٔیہِ:۔ ن۔ موٗل۔ تکٔیہ < ف: تکیہ۔ ا۔ شانٛد گوٚنٛڈ۔ شانٛد۔ ۲۔ (کأنٛسہِ ہُنٛد) ڈوٗکھ۔ پٹھ۔ بوٚروٗسہٕ۔ آسرٕ آش۔ ۳۔ کأنٛسہِ دَرویش یا فقیر سُنٛد ٹھکانہٕ۔ بِہن جاے۔ پینٛڈ۔ ۴۔ شوٚد ہٕٹھ۔ چرسہٕ ہٕٹھ۔ سو جاے ییتہٕ شوٚد چرس آسن چوان۔

تکٔیس بِہُن:۔ تکٔیہ رٕٹِتھ بِہُن۔ باضابطہٕ کانٛہہ تکٔیہ رٹُن۔ دَرویش سنٛز گدی رٹٕنی۔

تکٔیہ دار:۔ ا۔ گدٕ وول۔ تکٔیس پیٹھ بِہن وول۔ جوٗگی۔ فقیر دَرویش بیترٕ۔ ۲۔ جانشین (تکٔیک)۔

تکٔیہِ دِین:۔ ا۔ شانٛد تھوٗن۔ شانٛد دِیُن۔ ۲۔ بیٚیس پیٹھ ڈوٗکھ تھوٗن۔

تلُیم:۔ ن۔ موٗل۔ تل < س: تلمہَ۔ بونہٕ کنیٛگ۔ بوٚنیم۔ یُس بونہٕ کنہِ یا تلہٕ کنہِ آسہِ۔

تلُیم پیٹھ کرُن:۔ ا۔ بوٚنیم طرف ہیوٚر کُن کھارُن۔ ۲۔ ترتیب بیترٕ ڈالٕنی۔ ۳۔ اِنقلاب اَنُن۔ ژٕ کرٕ پھیُر کرُن۔

تلُین:۔ ن۔ موٗل۔ تل < وُچھِو ''تلُن''۔ بزُن۔ تیلہٕ پاکھ۔

تلُین دِین:۔ تلُن۔ تیلُس یا گوٚس منٛز پاکہٕ اَنُن۔ بزُن۔

تلٕی:۔ < س: تلہ] بوٚنی کنی۔ بوٚنی (بٕنی)۔ بوٚنی مہٕ اَنٛدٕ۔ بوٚنی مہٕ پاسہٕ۔ بوٚنی مہٕ طرفہٕ۔

تلٕی بلٕی ژٕھلو:۔ (ل۔م) کھٹِتھ پأٹھی۔ زورٕ تہٕ فنٛد کرِتھ۔ تہٕ دٕپِتھ گوگُنہِ نتہٕ گُنہِ طرِیقہٕ۔ ہٕتِھ ہٕتِھ۔ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ زٕرِی یہ ژھانٛڈِتھ یا وَتھ کڈِتھ۔

تلٕی تلٕی:۔ وِچھِو ''تلٕی تلٕی''۔

تلٕی تلٕی:۔ ا۔ بوٚنی بوٚنی۔ ۲۔ أنٛدرِی أنٛدرِی۔ ۳۔ تلٕی کنی۔ ۴۔ (وَرگہٕ پأٹھی) کأنٛسہِ ہنٛزِ نظرٕ ڈٕلِتھ۔ ژوٗرٕ پأٹھی۔ بےٚ خبر پأٹھی م۔ تلٕی تلٕی اوٚنس پھش۔

تلٕی ٹارٕ وُچھُن:۔ (کَلہٕ بون کُن تھوٚتھ کأنٛسہِ کُن) ژوٗرٕ نظرٕ دِنہٕ۔

تلٕی دوٚبرٕ:۔ ا۔ وٕڈرأوِتھ۔ وٕڈرِتھ۔ دوٚبرتھ۔ ۲۔ کھٹِتھ پوٚشیدٕ پأٹھی۔ لوتہٕ پأٹھی۔ ۳۔ کھٹِتھ جایہٕ۔ تتتھ ییتہٕ ہٕنٛج نہٕ کأنٛسہِ خبر آسہٕ۔ وُچھِو ''تل دوٚبرٕ'' تہٕ۔

تلٕی سأر:۔ وُچھِو ''تل سأر''۔

تلٕی کنی:۔ بوٚنی کنی۔ بوٚنی مہٕ پاسہٕ۔ بوٚنی مہٕ طرفہٕ۔ بوٚنی مہٕ اَنٛدٕ۔ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھی) ژوٗرٕ پأٹھی۔ م۔ تلٕی کنی پلنأوِنس روپے۔

تٔلۍ گژھُن :- سَنۍ آویزٕ گژھُن ۔ تیُتھ زِ یُتھ پامال گژھِ زِ ۔

تٔمیز :- ن ۔ مۆل ۔ تٔمیز < ع: تٔمیز ۔۱۔ گاٹھٕ ۔ وُطیرٕ ۔ باش ۔ سٔلیقہٕ ۔ (جان پٲٹھۍ) وۄتھنُک بیہنُک طٔریقہٕ ۔ کتھِ ہنزٕ تُلہٕ تٕژاو (زانٛنۍ) ۔۲۔ فرق ۔ اِمتیاز ۔

تٔمیز دار :- یَس باش آسہِ، گاٹھٕ آسہِ ۔

تٔمیز دِیُن :- باش دِیُن ۔ تٔمیزٕ ہیٚچھناوُن ۔ وۄتھُن بِہُن، کتھ کرنُک طٔریقہٕ، تُلہٕ تٕژاو ہیٚچھناوُن ۔ اَدَب ہیٚچھناوُن ۔

تٔمۍ :- ن ۔ مۆل ۔ تٔمۍ < س: تَد ۔ تیٚمِس مُتلِق کتھ چَلان آسہِ ۔ تِسنٛدی کِنۍ ۔

تٔمِس :- ن ۔ مۆل ۔ تٔمِس < س: تَم ۔ کانٛسہِ تیٚمِس مُتلِق کتھ آسہِ چَلان تہٕ سُہ آسہِ نہٕ بڑ وُنِہ کنہِ ۔

تٔمۍ :- فقط تٔمۍ ۔ صرف تٔمۍ (تیٚمِس مُتلِق کتھ چَلان آسہِ) ۔ تٔمۍ یوت ۔

تٔمبۍ :- م ۔ مۆل ۔ تٔمب < پنجابی: تمبی ۔ مُ: ہ: تمبا < ف / تُرکی: تنبان ۔۱۔ کھُلہٕ ۔ بیزار یا پاجامہٕ ۔ (پنجابی لفظ) ۔۲۔ سولۄنٛگی یوسہٕ بیزارِ بدلہٕ گنٛڈنہٕ یِوان چھےٚ ۔

تٔنہِ رُن، تٔنۍ رُن :- ن ۔ مۆل ۔ تٔنٛز < س: تَنہ ۔۱۔ تۄن کرُن ۔ موچرِس منٛز کٔمۍ انٛنۍ (کُنہِ مۆٹِس چیٖزِس) ۔ زٲوٕلۍ کرُن یا بناوُن ۔ زٲوی جار اَنُن ۔۲۔ تٔنۍ راوُن (آب بیتر تٕر اوِتھ) ۔

تٔنہِ راوُن، تٔنۍ رُن :- وُچھو "تٔنہِ رُن" ۔

تٔنوٗکھ :- < ف: تنک ۔ م: س: تنکہ] زٲوٕلۍ ۔ نٔیک (اِنسان) ۔

تٔنۍ :- م ۔ مۆل ۔ تٔنۍ < س: تنِکا دود یا پھیٚپہٕ یُس ٹوٗپۍ پھلیچ کام دِیہ (یِم چھِ یژ پٲٹھۍ زِ دٲوی یا پَن آسان یِمن گنٛڈ کرنہٕ یِوان چھُ) ۔

تٔنۍ گوگل :- نیٚچہٕ گوگجہٕ ۔

تٔنۍ گوگل تٔنۍ کٕڑنۍ :- (ل ۔ م) گوگجن منٛز نیٚچہٕ نیٚچہٕ تہٕ ناکارٕ گوگجہٕ ننہِ کڈنہِ ۔ ژۆرٕ کتھ ننہِ کڈنہِ ۔ سر فاش کرُن ۔ یہِ کھٔٹِتھ تھوو مُت آسہِ تہٕ (کانٛسہِ ہُنٛد) نوٚن کڈُن ۔

تٔنٛدی جہِ :- تُجہِ یا سٕنۍ یِمن پیٹھ ماز پھٔلۍ چھِ بزان ۔

تٔنٛدی جٔن لگُن :- (ل ۔ م) تُجن یا سٕنجن پیٹھ وُرنہٕ یِن (ماز پھلبن ہنٛدی پٲٹھۍ) (وَرگہٕ پٲٹھۍ) تہٕ پٔترٕ بٔن لگُن ۔ پریشان گژھُن (کانٛہہ مُصیبتھ پیٚنہٕ کِنۍ گیپرٕ گژھُن ۔ کھٔنۍ نہٕ تگُن ۔ کُنہِ بلایہٕ منٛز ہینہٕ یِنۍ ۔ بدحواس گژھُن ۔

تٔنٛدی جٔن لاگُن :- (ل ۔ م) (ماز پھلبن ہنٛدی پٲٹھۍ) تُجن یا سٕنجن پیٹھ وُرُن یا کھارُن ۔ (وَرگہٕ پٲٹھۍ) تہٕ پٔترٕ بٔن لاگُن ۔ پریشان کرُن ۔ بدحواس کرُن ۔ کُنہِ بلایہٕ منٛز گیپر کرُن، وَلُن ۔

تٔنٛز :- م ۔ مۆل ۔ تٔنٛز < س: تندرَ ۔۱۔ اَکھ اَکِس پیٹھ

تھوٕ یِتھ چیز، ٹال۔

ژِر تھوٗن :- ژِر کھارٕنۍ ۔ بانہٕ بیترِ اَکھ أکِس پیٹھ تھوٗنۍ ۔ ٹال کھارُن۔

ژٕر کھسنۍ :- ٹال کھسُن (بانن وانن ہُنْد) بانہٕ بیترِ اَکھ أکِس پیٹھ ژِر تھونہٕ یِنۍ۔

ژِر کھارٕنۍ :- ٹال کھارُن۔ بانہٕ بیترِ اَکھ أکِس پیٹھ ژِر تھوٕنۍ۔

تنگی :- م۔ مؤل۔ تنگی ‹ف: تنگی ۔ ا۔ قِلتھ کمی۔ ۲۔ ژھوچر۔ کمی (جایہ بیترِ ہنز)۔ ۳۔ مۆحتاجی۔ نہ آسُن۔ غُربتھ۔ تنگ دستی۔

تۆ :- م۔ مؤل۔ تۆ ‹پراکرِت: تاوو۔ س: تاپہ، تَپ] ۔ ا۔ ژکھ۔ شَرارتھ۔ ژٕرٕنۍ ۔ طیش۔ تٕر۔ ۲۔ جوش۔ کینہہ (کأم بیترِ) کرنُک شوق۔

تۆ یِنۍ :- ژکھ یِنۍ۔ ژٕرٕنۍ ووٕھنۍ ۔ تٕر کھسنۍ ۔ کانْسہِ ہُنْد کینہہ وَنُن سبٹھا مُشکل گژھُن۔

تۆٕنۍ :- م۔ مؤل۔ تۆٕنۍ ‹پراکرِت: تونہَ/س: تپنہَ۔ تۆ۔ ژکھ۔ شَرارتھ۔ ژٕرٕنۍ ۔ دے۔ رِش

تۆٕنۍ یِنۍ :- تۆ یِنۍ۔ ژکھ یِنۍ ۔ شرارتھ کھسُن۔ ژٕرٕنۍ ووٕھنۍ ۔

تۆیِن :- ن۔ مؤل۔ تۆن ‹پراکرِت: تونہَ/س: تپنہَ۔ لَہون پھش۔ وُچھو "تۆٕنۍ" تہٕ۔

تھٕر :- م۔ مؤل۔ تھٕر ‹م: ہ: تاہری۔ ‹؟س: تپتہ + آہار۔ ا۔ تیلِس پیٹھ بنومت نمکین لیدٕ رِ بتہٕ (یا لیدٕ رِ وَرأے تہٕ)۔ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھی)۔ نیاز۔ خأراتھ۔

تھٕر تھپُل :- تھٕر تھپھ دِتھ بنہٕ وول۔ (وَرگہٕ پأٹھی) یُس نہٕ کہنۍ تہٕ آسہِ۔ یُس بتہٕ نہ آسنہٕ کِنۍ تھپہٕ آسہِ دِوان۔ گۆشنہٕ۔ جَدال، واولَد۔

تھٕر فقیر :- سُہ یُس تھٕر پھلبن لور آسہِ۔ یُس تھٕر پھلبن پیٹھ گُذارِ کرِ۔ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھی) جَدال۔ بیچھِ۔ واولَد۔

تہذیب :- ن۔ مؤل۔ تہذیب ‹ع: تہذیب] تمیز۔ باش۔ اَدب۔ تمدن۔ ووتھُن بہُن۔ لسنُک بسنُک رُت سٔلیقہٕ۔

تہذیبہٕ نبرٕ :- سو گتھ یا ترٛتھ حرکتھ یَتھ نہٕ اَخلاق اِجازتھ دِیہ، اَخلاقہٕ نبر۔ بے ادبی۔ بدتمیزی۔

تہذیب آسُن :- باش آسُن۔ تمیز آسُن۔ صِفتھ آسُن۔ ووتھنُک بیہنُک سٔلیقہٕ آسُن۔

تہذیب دِیُن :- (شُرِس بیترِ) تمیز دِیُن۔ تمیز ہیچھناوُن۔ اَدب دِیُن۔ باش دِیُن۔

تہذیب یافتہٕ :- یُس باش آسہِ، ووتھنُک بیہنُک سٔلیقہٕ آسہِ۔ تمیز دار۔

تے پَن :- پلنُگ سُہ رنْدُک یُس گرِس پۆتھ پیٹھی کِنۍ آسان چھُ۔ پۆتھ پَن۔

تا

تائبین (تائبعین) :- ن۔ مؤل۔ تائبعین ع: تائبعین۔

تَم لۄکھ یِمو صُحابہٕ صأب وُچھمتؠ آسَن۔ (صُحابہٕ صأب چھِ تِمن وَنان یِمو آنحضرتؐ وُچھمتؠ چھِ)۔ امہِ لفظُک وأحد چھُ ''تابعی''۔

تأبیر (تعبیر):-ن۔مؤل:تأبیر <ع: تعبیر۔ وبِژھنَے۔ وَکھنے۔ مانے۔ مطلب (سۄپنُک پھل)۔

تأبیر نیرُن:-ا۔خابَس بیترِ پھَل نیرُن۔۲۔خاب برابریُن۔خاب پۆرٕ سپدُن۔

تأبِیا، (تابع):-ن۔مؤل۔تأبِیا < ع: تابع۔ ا۔ماتحتھ۔تل۔اَویز۔۲۔فرمانبر دار۔پتہٕ پتہٕ پکن وول۔

تأبِیا تھاوُن:-ماتحتھ تھاوُن۔پأنس تل تھاوُن۔ (بیاکھ) پابند تھوُن۔

تأبِیا دار:-ا۔فرمانبر دار۔زِٹھی سُند حُکم مانَن وول۔ وَفادار۔۲۔ماتحتھ۔نوکر۔

تأبِیا دأری:-ا۔فرمانبر دأری۔زِٹھی سُند حُکم مانُن۔ماتحتی۔خِدمتھ۔نوکرأز۔

تأبِیا روزُن:-ماتحتھ روزُن۔فرمانبر دأری کرٕنۍ۔ فرمانبر دار روزُن۔

تأبِیا مرضی (تابع مرضی):-ا۔سُہ سرکأری روقبہٕ یُس کأنسہِ پٹس پٹھ یا کاشتہٕ خاطرٕ یا نقدی مالی یِہ ادا کرنس پٹھ کاشت کرنہٕ خاطرٕ دِنہٕ یِیہ۔۲۔غار موروٗثی کاشکار۔سُہ کاشکار یُس ۱۹۶۵ء پتہٕ کُنہِ زمینَس پٹھ قأبِض آسہِ۔

تأثیر:-ن۔مؤل۔تأثیر <ع: تاثیر۔اَثر۔ا۔اَثر۔خأصیتھ۔ ۲۔پھَل۔نتیجہٕ۔

تأثیر آسُن:-اثر آسُن۔خأصیتھ آسنۍ۔

تأثیر گژھُن:-اثر گژھُن۔خأصیتھ نٕژ نیرٕنۍ۔ (کُنہِ چیزٕچ یا دوہچ بیترِ)۔

تأثیر نیرُن:-(کُنہِ دوہُک بیترِ) اَثر (نوٚن) نیرُن۔خأصیتھ نٕژ نیرٕنۍ۔

تأجِب:-ن۔مؤل۔تأجِب <ع: تعجب۔ حأرأنی۔ آژھر۔(یہ چھُ کُنہِ عجیب کتھِ، حرکژ یا چیزٕس وُچھِتھ ونہٕ یِوان)۔

تأجِبے:-حأرأنیا۔حأرتھا۔

تأجر:-مؤل۔تأجر <ع: تاجر۔باپأری۔تجارتھ کرن وول۔کاربأری۔سوداگر۔

تأجِل:-[ن۔مؤل۔تأجِل <ع: تعجیل]۔باثر۔جلدی۔

تأجلی:-وِچھِو ''تأجِل''۔

تأخیر:-[ن۔مؤل۔تأخیر <ع: تاخیر] پیٹھ۔ مأنژھر اونچ کأم۔ژیر (لاگُن)۔ کأم پتھ پتھ ترٕاوٕنۍ۔تل تل تھٕوٕنۍ۔

تأر:-م۔مؤل۔تأر۔ا۔ژیر۔تأخیر۔پیٹھ۔۲۔فُرصَتھ۔ موہلتھ۔مِ،یہ چھُنہٕ تأرے دِوان۔

تأر کرٕنۍ:-ژیر کرُن۔ژیر لاگُن۔تأخیر کرُن۔

تأر گژھٕنۍ:-ژیر گژھُن۔وَقتس پتھ نہٕ واتنہٕ کِنۍ کانْہہ چیز اتھِ گژھُن۔

تأرنہٕ دِنۍ :-فورَن کرُن۔ یکدم کرُن۔تاخیر نہٕ کرُن۔ ژیرِنہٕ لاگُن (کانٛہہ کأم کرنس یاموکلاوَنس منز)۔فُرصتھے نہٕ دِنۍ۔کانٛہہ وَق یاموہلتھے نہٕ دِنۍ۔

تأریخ :-ن۔مؤل۔تأریخ <ع:تاریخ۔ا۔رتہٕ کہٕ گُنہٕ تہٕ دُہچ سِلسلہٕ موجوب گرٕنٛد۔دوہ (رتہٕ)۔ ۲۔سنہٕ۔عہد۔دور۔دورِ ہو کۆمتھ۔ ۳۔پتھ کالکۍ واقاتھ یم لیکھت آسن۔ توأریخ۔ ۴۔مُقدمہٕ بیترِ بوزنُک دوہ۔پیٚشی ہُنٛد دوہ۔ ۵۔اَبجد مۆجوٗب گنٛڈنہٕ آمُت یادگأری سنہٕ بیترِ۔

تأریخِ وَفات :-(کانٛسہِ ہُنٛد) مرنُک دوہ۔مرنُک تأریخ۔

تأریخ آسُن :-(کانٛسہِ ہنٛدِس عدالتس منز)پیٚشی آسٕنۍ۔مُقدمہٕ بوزنُک دوہ آسُن۔

تأریخ روزُن :-سپیٚہ گُنہٕ دوہہٕ پیٚشی روزٕنۍ۔مُقدمہٕ بوزُن بیٚیہ گُنہٕ دوہس تام مُلتوی روزُن۔

تأریخ وَنُن :-زینہٕ مرنہٕ بیترِ گُنہٕ کتھہٕ ہنٛز یادگأری ہُنٛد سنہٕ،رتھ یا دۆہ اَبجد حِسابہٕ شارَن منز گنٛڈُن۔

تأریخوار :-تأریخہٕ پتہٕ تأریخہٕ۔

تأریخی (توأریخی) :-ا۔تہٕ یتھ توأریخس ستۍ تولُق آسہِ،واتھ آسہِ ۔۲۔پرٛون۔یۆٚژ کالُک ۔۳۔مشہور۔

تأریف :-م۔مؤل۔تأریف < ع:تعریف < عُرف ۔ کانٛسہِ ہُنٛد رٕژرتہٕ جأنۍ گُنٛزرنہٕ یِن۔مدح۔

تأریف کرٕنۍ :-(کانٛسہِ ہنٛدی) گون گوٚنۍ،وَصف گُنٛزرٕنۍ۔رُت پھرُن۔

تأریکھ،تأریک :-ن۔مؤل۔تأریک <ف: تاریک ۔ ا۔انہِ گٹہٕ۔تأریکی۔گٹہٕ۔۲۔سیاہ۔کرٕہُن ۔ ۳۔(وَرگہٕ پأٹھی)یِہ نہٕ صاف آسہِ۔گۆٹ۔

تأری کھنٛڈ :-[<س: تارٛ+ کھنٛڈ] کُنہٕ پھرٛ وبون گُن بُتھیُک حِصہٕ۔بۆنیم دنٛدٕ وۆٹ (اُڈِج ہتھ)۔ جمع ’’تأری کھنٛجہٕ‘‘۔

تأری گتھی :-(گُنہِ گتھِ منز)حیلہٕ(کرٕنۍ)،بہانہٕ(کرٕنۍ) ۔

تأزیرات :-[<ع:تعزیرات] قونوٗنچ سو کِتاب یتھ منز جُرمَن سزا بیترِ دٕرج چھِ۔

تأزیراتِ ہِنٛد :-ہندوستأنی قونوٗنَن ہنٛز سو کتاب یتھ منز جُرمَن مُتلِق دَفعہ تہٕ جُرمہٕ مۆجوٗب سزا بیترِ دٕرج چھِ۔

تأزیری :-سیٚمہٕ ستۍ ہٕن روزِ۔سزٕ ہہٕ پأٹھی تمبیٚہ کرنہٕ باپتھ۔م،تأزیری کاروأے۔

تأزیری ٹیکس :-سوزٕج یوسہٕ کانٛسہِ یا گُنہِ جمأژ تمبیٚہ باپتھ جُرمانہٕ رٕنگی ہینہٕ ییہٕ۔

تأزی :-<ف:تازی۔ا۔دَوَنس گیٚت تیز۔۲۔شِکأری ہوٗن۔

تأزی پیٹھۍ کان گرٕٹھن :-(ل۔م)(شِکأری سُنٛد تیر) ہوٗنس پیٹھۍ ژٕلُن ۔ا۔(وَرگہٕ)ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ گُنہِ(کامہِ بیترِ)منز کامیاب گرٕٹھن،تٕرتھ

گرٛھُن ۔۲۔کُنہٕ کامہٕ بیترٕ منٛز کامیاب روزٕنٕچ
ناماوأری ہیٚنٛز ۔تگنہٕ کرنہٕ رۄستے کامیأبی ہیٚنٛز۔

تأزی خانہٕ:۔سو جاے یتہٕ شِکأری ہۄنٛی تھونہٕ ین۔

تأزی ہۄ ن:۔جان زأ ژھُنٛدا کھ شِکأری ہۄ ن۔

تأزی ہیٚٹنٛی کان:۔(ل۔م)تأزی ہٹُن بیترٕ۔(دَپان تأزی بَٹھ چھُ پَتھ کالہٕ کُس تام فۆ جی افسر اوسُمت یٚیمِس اَکھ سہہ مارَن وِزِ تیر سیوٗ دٕ نشانس بیوٗٹھمُت چھُ۔ حالانکہٕ سُہ چھُنہٕ تیوٗت قأبلِ نِشانہٕ بازاوسُمت)۔یہ چھِ تمہٕ وِزِونان ییٚلہٕ کأنٛسہٕ کُنہٕ کامہٕ منٛز ہنگہٕ تہٕ منگہٕ سبز رگژھِ تہٕ پتہٕ پیہ سُہ تتھ منٛز زبردس یاقأبل مانہٕ (حالانکہٕ سُہ آسہِ نہٕ تیوٗت قأبل)۔مطلب اَپزٕ ے سبدٕ تھ۔ اَپزٕ ے کامیأبی ۔ وُچھو ''تأزی پیٹھی کان گرٛھُن'' تہٕ۔

تأزی یَتھ:۔[م۔مؤل۔تأزی یت <ع:تَعزِیَة]
ماتَم ۔کأنٛسہٕ ہِنٛدِ مرنٛک دوکھ۔صَدمہٕ۔

تأزی یَتسگرٛھُن:۔(کأنٛسہٕ)ماتَم پُرسی کرنہٕ گرٛھُن۔ سمکھنہٕ گرٛھُن ۔تأزی یَتھ کرنہٕ گرٛھُن۔

تأزی یانہٕ:۔ن۔مؤل۔تأزی یان <ف:تازیانہ]قمچہٕ ۔کوڈٕر۔کوڑٕ۔

تأزی یہٕ:۔ن۔مؤل۔تأزی یہٕ <ف:تعزیہ <ع: تَعزِیَة ۔ا۔ ماتَم ۔مرنٛک دوکھ۔شۆک۔
۲۔(مرگس پیٹھ)تسلی دِیُن۔سمکھُن ۔۳۔حضرتِ
امام حُسینؑ سٕنٛدِ مزارِ شریفچ شَبیہہ یوسہٕ اَہلِ تشیع محرمس اَنٛد رکٕڈان تہٕ ماتَم سَرایہ واتناوان چھِ۔

تأزی یَس بِہُن:۔(کأنٛسہٕ ہِنٛدِ مرنہٕ پتہٕ تسنٛدِس وأرِ ثہٕ سُنٛد)دوکھ ہیوٚن ۔دوکھٕ ٹٹھ بِہُن۔

تأزی یَس گرٛھُن:۔(کأنٛسہٕ)ماتَم پُرسی (کرنہٕ) گرٛھُن ۔سمکھنہٕ گرٛھُن۔

تأزی یہٕ بردار:۔''تأزی یہٕ''تُلن وول۔علَم بیترٕ تُلن وول۔

تأزی یہٕ تُلُن:۔ماتَم سَرایہ پیٹھٕ ''تأزی یہٕ''جلوٗسس منٛز گشتہٕ باپتھ کڈُن۔

تأزی یہٕ خانہٕ:۔یتہٕ تأزی یہٕ تھوان چھِ ،تہٕ دُپتھ گیہٕ ماتَم سرا ے ۔یتہٕ علَم تھوان چھِ۔

تأزی یہٕ دار،تأزی یہٕ دَر:۔ا۔یَس تأزی یہٕ وۄنُمت آسہِ ۔دوکھٕ زَد۔

تأزی یہٕ دأری:۔ماتَم دأری۔

تأزی یہٕ دأری ہیٚنٛز:۔ماتَمس بِہُن ۔دوکھ ہیوٚن۔ دوکھس بِہُن۔

تأسمہٕ:۔ن۔مؤل۔تأسم <ف:تسمہ۔سِلیٚپٹ۔بلو۔ ژٕمٹھ۔زبل۔سوزٕ ہٹھ دالہٕ پٕٹ یَتھ پیٹھ نأید کھۄرِس بلو چھُ دِوان۔

تأش:۔وُچھو''تیش ۲''

تأطیل:۔[ن۔مؤل۔تأطیل <ع:تعطِیل]چھُٹی ہُنٛد دوہ۔چھُٹی۔

تأظیم :-ن۔مؤل۔تأظیم ﹤ع:تعظیم۔ا۔یزتھ۔آدر۔ اکترام۔اَدَب۔۲۔خاطِر دأری۔

تأظیم کرُن:-یزتھ کرُن۔اکترام کرُن۔آدر کرُن۔ اَدب کرُن۔قدٕر کرٕنی۔

تأکید (کرُن):-ن۔مؤل۔تاکید ﹤ع:تاکید|بانٛد بانٛد (کرُن) پھِری پھِری تہٕ پأوی پأوی (وَنُن)۔

تأکیدَن:- ﹤ع:تاکیداً۔(کُنہِ کتھِ بیترِ پیٹھ) زور دِتھ۔اصرار کرِتھ۔

تألیم :-م۔مؤل۔تألیم ﹤ع:تعلیم ﹤علم۔ا۔پَرناوُن۔ عٕلم دیُن۔ہیٛچھناوُن (کار کسب بیترِ) سِکھی مَتھ۔ تربیتھ۔ہبد ایتھ۔۲۔ کأنسہِ ہُنٛد وونُمت۔ فرمؤد۔ اِرشاد۔م۔یہِ چھےٚ اِسلامٕچ تألیم۔ ۳۔ڈٕرراوُن۔یاد کرُن۔۴۔قالبافن قألینٛس نقشہِ گنڈنہٕ یارنگ بدلاونہٕ باپتھ ہبد ایتھ۔تتھ کاکدس تہٕ چھِ وَنان۔تتھ پیٹھ یم ہبد ایتھ لیکھِتھ آسان چھِ۔

تألیم پرٕنی :-ا۔عٕلم پرُن۔کُنٛہ زانکأری حاصل کرٕنی۔ کینٛہہ کرُن، ہیٛچھن۔پرُن لیکھن ہیٛچھن۔تربیتھ حاصل کرٕنی۔۲۔ہیٛچھناوُن۔گن ہرٕنی۔ہیٛچھناوِتھ تھوُن۔

تألیم دِنٕنی:-سبق پَرناوُن۔عٕلم پَرناوُن۔کینٛہہ (کرُن) ہیٛچھناوُن۔تربیتھ دِنی۔

تألیم دِنی:-عٕلم دیُن۔پَرناوُن کرناوُن۔ہیٛچھناوُن کرُن۔

تألیم کرٕنی :-ا۔پۆرمُت سبق ڈٕرراوُن۔پٹِیم (پۆرمُت) یاد کرُن۔پۆرمُت سبق بیترِ پییہِ پرُن۔ ۲۔پیٛچھ پیٛچھ کرُن۔کینٛہہ کرنس کُن لاگُن۔ ہیٛچھناوِتھ تھوُن۔

تألیم وٕنٕنی :-وِچھِو ''تألیم دِنی''۔

تأمیر :-ن۔مؤل۔تأمیر ﹤ع:تعمیر۔ا۔مکانہٕ لُر،جاے۔ عمارتھ۔۲۔مکأنیتھ۔

تأمیر کرُن:-مکانہٕ لدُن۔لُر لدٕنی۔جاے بناوٕنی۔ (''تأمیر لدُن تہٕ تأمیر بناوُن'' تہٕ چھِ اَتھ جایہِ وَنان)۔

تأمیل (کرُن):-ن۔مؤل۔تأمیل ﹤ ع:تعمیل۔ حُکمہِ مؤجوٗب (کُنہِ کتھِ پیٹھ) عمل کرٕنی۔ کأنسہِ ہِنٛدِ دپہِ مؤجوٗب کانٛہہ کتھ کرٕنی۔

تأں،ءتں :-مِہی سٕنز یا ماچھِر ہِنٛز آواز۔

تأنی :-م۔مؤل۔تانی ﹤س:تانہَ۔سوزنانہٕ یوسہٕ زأوی جہِ تہٕ زیٛچھ کتھ آسہِ کران۔کتھِ کُتأج۔سوزنانہٕ یوسہٕ کأکی کتھ آسہِ کران۔

تأنٹھ :-م۔مؤل۔تانٹ ﹤س:تَنتُہ۔م،ہ:تانتا۔ ا۔زأوِج داو۔تار۔ریشہِ۔۲۔تٕنتی کۆر۔ ۳۔تار(کُنہِ سازٕچ بیترِ)۔۴۔ٹانٹھ (کُنہِ قوام أنی متہِ چیزٕچ)۔دار۔ٹانٹھ (تیلٕچ بیترِ)۔۵۔زیٛچھر۔۶۔(ورگہ) بوش۔چالُی۔

تأنٹھ کھارٕنی :-کُنہِ چیزس پوٚرٕ قوام انُن۔۲۔(ورگہ

پأٹھی) ژٕری تأرٕیف کٔرتھ (کأنسہِ) چاکۍ کھاڑنی۔ بوش کھاڑٕن۔ تیتی تأرٕیف (کأنسہِ) کرٕنی زِتٕس گرٛ ھِ نکھوٗ تھ۔ چھل کھاڑنی۔ کمام کھاڑٕن۔

تأئرٛ ھ (کھاڑنی):- وُچھو ''تأئتھ کھاڑنی''

تأو:- م۔ موٗل۔ تاو <س: تاپکہ۔ پرٛاکرِت: تاوِیا۔ ا۔ ٹأکی چالہِ شیٖشَرٕ ویا کتریوٗ بانہٕ یتھ پٔٹھ ژوچہِ بیترِ (پاکہٕ) چھِ انان۔ ۲۔ کرٛاے، یتھ کبتھ تیلکس گوٗس منٛز چیز تلان کران چھِ۔ ۳۔ (وَرگہٕ) گرمہٕ کرٛاے۔ سَخ گرٕم۔

تاوِ کڈُن کرٛیٛژ ھِ لدُن:- سَخ وٗ ہو وٗہو کرٕنی۔ ہوٗل گنٛڈِتھ تہٕ دوٗلہ دِنتھ وٗ ہوٗن۔

تاوِ ہنٛد گرُن:- (ل۔م) سُہ گرُن یُس تاوِ منٛز آسہٕ۔ (وَرگہٕ) سُہ یُس سَخ تکلیٖفس منٛز آسہٕ، مُشکلن منٛز ہینہٕ آسہِ آمُت۔

تأوی گاڑ:- تٔلِتھ گاڑ (گنہٕ کٔرتھ یا سرٛ وٗ نچہِ)۔ رَننہٕ بڑوٗنہہ تیلکس یا گوٗس منٛز تٕچہ مرٛ گاڑ۔

تأوی گاڑ لواسہٕ:- لَواسہٕ تہٕ تٔلِتھ گاڑ موٗنٛڈیوسہٕ مالنٛی ہیرٕ ژپٔٹھ پننہٕ کورِ سوزان چھِ۔

تأویز:- ن۔ موٗل۔ تأویز <ع: تعویذ، عوٗذ۔ ا۔ رٔچھ۔ ینٛتھر۔ سُہ کاکذ پرچہٕ، پیالہٕ یا رکأبی بیترِ یتھ پٔٹھ کُنہِ حاجتہٕ باپتھ قُرآنہٕ شریٖفکی آیات لیٖکھِتھ آسن یا نقشہٕ بیترِ بناوِتھ آسن۔ ۲۔ سونہٕ سُنٛد اکھ ترُکوٗنجل کلہٕ وَس یُس مُسلمان زنانہٕ ڈیکس پٔٹھ تھوَان آسہٕ۔ ڈیکہٕ ٹِکہٕ۔ (پتھ کالہِ اوس ''تأویز'' کسابس تہِ گنٛڈنہٕ یِوان۔ کینٛہہ لۆکھ چھِ اَتھ ''تأوی زٕ'' تہٕ ونان۔

تأویز پَن:- (وَرگہٕ پأٹھی) ترٛیٖش تأویز۔ جود۔

تأویز پَن کرٕنی:- جود کرُن۔

تأویز دیُن:- ا۔ کأنسہِ تأویز لیٖکھِتھ دیُن۔ ۲۔ کأنسہِ بِمارس بیترِ تأویز (کُنہِ منٛز) چھکٕلِتھ چوٗن دیُن۔

تأویز کرٕنی:- ا۔ ترٛیٖش تأویز کرٕنی۔ جود کرُن۔ وٕش کرُن۔ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھی) ڈالُن۔ وَرغلاوُن۔ پأنس کُن پھرُن۔ موچھِ منٛز اَنُن (ترٛیٖش تأویز وٕستی)۔

تأویز کرُن:- وُچھو ''تأویز کرٕنی''۔

تأویز گٔری گٔری بُنُن:- پیٖرن فقیٖرن پتہٕ پتہٕ پھیری پھیری، دٕشہٕ تھوٗی تھوٗی یایڈ جتن گٔری گٔری کأنٛہہ کأم انٛدنی۔ خاصکٔرتھ مگی مگی اولاد بیترِ بُنُن۔

تأویز واتناوُن:- بێیس کُنہِ طٔریقہٕ (موچھِ منٛز اننہٕ کرنہٕ باپتھ) تأویز چوٗن دیُن۔ بیاکھ کُنہِ پأٹھی تأویز چاوناوُن (پأنس کُن پھرنہٕ کرنہٕ باپتھ)۔

تأے:- حت <س: تتھا+ پرٛاکرِت: وِ<: اپہ <پرٛاکرِت: اوِتہٕ۔ تمہِ پتہٕ۔ پتہٕ۔ اَد۔

تأیید:- ن۔ موٗل۔ تأیید <ع: تائید۔ ا۔ کُنہِ کتھِ ڈکھ۔ دوٗرآنکار۔ ۲۔ قِسمتھ۔ نٔصیبہٕ۔ لوٗن۔

تأیید ایزدی:- خودایہ سُنٛد مدد۔ خوش نٔصیٖبی۔

تائید آسُن:- ا۔ قسمتھ آسُن۔۲۔ (کأنسہِ ہُنٛد) ڈکھ آسُن۔

تائید کرُن:- (کأنسہِ ہنٛز کتھِ) ڈکھ کرُن۔

تأے کرُن:- ا۔ زمین خوشکاوتھ تتھ آب ترٛاوُن تہٕ پتہٕ تتھ ہَل لائگنی۔۲۔ رُبہٕ دٕرِ دِین۔

تِ

تہٕ ا:- [<س: تَد] سوکتھ یا چیز بیترِ یہ نہٕ برٛونٛٹھ کنہٕ آسہٕ۔ م، تہٕ ماچھے اوٗنمُت، تہٕ ماچھے وۄنمُت۔

تتہٕ:- تہٕ ہن تہٕ۔ سہ چیز بیترِ تہٕ۔ تہٕ ہتھ۔

تہٕ ۲:- [<س: تَد+ اِوَ] اَکھُنے، یِیہِ۔ ستی تِھوتھ۔ ہتھ م، موٗہنوی آے تہٕ گُپن تہٕ اَنِکھ۔

تہٕ گرِتھ:- توتہٕ۔ تَمہِ پتہٕ۔ تَمہِ باوجود۔ اَکھُنے۔

تبتھ، تبت:- [ن۔ موٗل۔ تبت] کشیر ہندِس شُمالہٕ مشرقس منٛز اَکھ مُلک۔

تِبتی:- ا۔ تِبتُک روزَن وول۔۲۔ تبتس منٛز بنیوٗمُت، پأدٕ سپدمُت یا وۄپدیوٗمُت۔۳۔ تبتُچ زبان۔

تِپاے:- م۔ موٗل۔ تپاے <س: ترِٛپادَ/ انگریزی: ٹی پاے۔ (ل۔م) (لوگٹ) ترٛ زنگل میز۔ لوگُٹ میز۔ ٹی پاے۔

تِتالہٕ:- م۔ موٗل۔ تِتال <س: ترٛ+ تالہٕ۔ (موٗسیقی منٛز) اَکھ خاص تال۔

تِتھہٕ:- موٗل۔ تتھ <س: تتھا۔ تَمہِ طرِیقہٕ۔ تتھ طریقس پٔتھ۔ تَمہ آیہ۔ تَمہِ چالہٕ۔

تِتھہٕ پأٹھی بپأٹھِن:- ا۔ تَمہِ اَنٛدازٕ۔ تَمہِ طریقہٕ۔ تَمہِ آیہ۔۲۔ تِتھے پأٹھی۔ تَمی چالہٕ۔ تَمی طریقہٕ۔

تِتھے، تِیتھے:- موٗل۔ تِتھ <س: تتھا+ ایوَ۔ یا/ تَد+ یَتھا+ ایوَ۔ ا۔ تَمی طریقہٕ۔ تتھی طریقس پٔتھ۔ بِلکُل تِتھے پأٹھی۔۲۔ تَمی وِزِ۔ تَمی ساتہٕ۔ بِلکُل تَمی وَقتہٕ۔ م، تِتھے پوٗش تہٕ وأتتھ۔

تجارتھ:- ن۔ موٗل۔ تجارت <ع: تجارۃ۔ ہِنٛگ تہٕ کنہٕ نُک کارٕبار۔ ہیوٗن تہٕ کِنُن۔ باپار۔

تجارتھ پیشہٕ:- باپأری۔ کارٕبأری۔ دُکاندار۔ تجارتھ کرن وول۔ سوداگر۔

ترِی:- [ن۔ موٗل۔ ترِی] اَکھ قِسمُک زار۔ چھکہٕ۔ موٗنگہٕ پتھ، (زأری لفظ)۔

ترِی ترٛاوُن:- تاسہٕ زارس گنٛڈُن۔ تاس ترٛاوُن (زأری کتھِ)۔

ترِ:- اَکھ گاسہٕ۔

تِکہٕ تار:- [ن۔ موٗل۔ تِکہٕ تار <س: ٹِکہٕ+ تار]۔ یہٕ چھُ اَکھ گنٛڈُن۔ کترِ پھٔلس بیترِ کولہٕ پیٹھی گش کڈُن یتھ آبس ستی لگہٕ اَماپوٗز بوڈنے واتہٕ بیٚپس اَنٛدس یا بٕٹھس۔ وُچھو "ٹِکہٕ تار"۔

تِکیٖازِ:- <س: تَد+ کم+ ک: زِ۔ ا۔ تہٕ کَمہِ موکھہٕ۔ تہٕ کَمہِ باپتھ۔۲۔ اِوٕ موکھہٕ۔ اِوٕ باپتھ۔ اِوٕ سببہٕ۔۳۔ چوٗنکہٕ۔

تِکھ:-م۔مؤل۔تِک <ف:تِکہّ۔لوکُٹ ماز پھوٚل۔

تِکل:-ا۔یُس سالس پٔتھ بیٚین تِکھا تِکھا دِوان آسہِ۔یَس پانَس کُنُے پوٚآسہِ۔یَس نہٕ بأگرنَس منزٕ اَتھ وۄتھ آسہِ۔یُس نہٕ بیٚین برابر بأگرِ۔
۲۔تِکھ ژٔٹن وول۔

تِکہٕ تِکہٕ کھیوٚن:-ا۔تِکھ ژٔٹتھ کھیوٚن۔نِکی نِکی پھٔلی کٔرتھ کھیوٚن۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) گرگرِ سَخ عذاب کرُن۔وِزِوِزِ زُرکہِ دِنہِ۔

تِکھٕ ٹلنی:-زٕ ج ٹلنہِ کہِ نیٚتہٕ کانٛہہ حصہٕ نُین۔

تِکھ ژٔٹنی:-ا۔بَجہِ ماز چھلہِ منزٕ اَکھ پیوٚنت ژٔٹن۔
۲۔زٕ ج ہیٚنہٕ کہِ نیٚتہٕ چھَل نِنی کھیٚنی۔وُچھو "تِکھ ٹلنی"۔

تِگڈَم:-[ن۔مؤل۔تِگڈَم <ہ:تِگڈَم <ترٕ + کرٕم] ژھل۔فریب۔چالاکی۔

تِگڈَم باز:-ژھلہٕ گوٚر۔یُس چالاکی سان کانٛسہِ تارِ۔

تِلاوَت:-ن۔مؤل۔تِلاوَت <ع:تِلاوۃ۔پَرُن (خاصکٔرتھ قُرآنِ شریف)۔

تِلم:-[م۔مؤل۔تِلم] ربلہِ۔چھَل۔لوکُٹ ٹُکرٕ۔م، گُپر تِلم۔ترٕش۔تُج۔م،زِنی تِلم۔(ورگہٕ) پیٚوٚنت۔رَژھ۔

تِلمہٕ:-"تِلم" لفظُک جمع۔ترٕشہِ۔تُجہ بیترٕ۔ربلہٕ۔چھلہٕ۔پیٚنتی۔

تِلہٕ (چھاوُن):-ن۔مؤل۔تِل <ف:تِلا۔کلابوت لاگُن۔زٔری (چھاوُن)۔

تِلہٕ پأزار:-زٔری پأزار۔سُہ پأزار یتھ (چھأنٛپس) کلابوت چھأوِتھ آسان چھُ۔

تِلہٕ دوٗز:-تِلہٕ چھاوَن وول۔کلابوت لاگُن یا چھاوَن وول۔

تِلہٕ بلَو:-اَپزُ ے تہٕ پیٹھی پیٹھی زمادٕ۔ظأہر زمادٕ۔

تِلہٕ پیوٚت:-<س:تَیلہٕ + پِتہّ۔جسمُک اَکھ اوٚندروٗنی تان یُس کرٕ یہہٕ مازَس ستیٚ آسان چھُ۔اَتھ چھِ "صفرایا واپتھ" تہِ ونان۔

تِلہٕ زَگ:-اَکھ جان داں ذاتھ۔

تِلہٕ کرٕوٚپ:-اَکھ وُتھر دارٕ جنگلی سبزی۔

تِلوان دانہِ:-دانیٚک اَکھ قسم،اَتھ چھُ رنگ کریہنیارٕ سان تہٕ کٔیُر چھُس زٕ پٔتھ آسان۔

تِلہٕ ووٗنی:-أکِس کرٕ ہنِس کیٚمہِ سُندٕ ناو۔وُچھو "تیلہٕ ووٗنی" تہٕ۔

تَم:-ن۔مؤل۔تَم <س:تَمَ،تانہِ۔یہُندٕ ذِکر چلان آسہِ۔یہُنٛز کتھ چلان آسہِ تہٕ یِم نہٕ برٕوٚنٛہہ کنہِ آسَن۔
م،تمہٕ۔

تَمو:-کینٛژ وزنو یہُندٕ ذِکر چلان آسہِ۔

تمہٕ گورِ گیہِ دودٕ کنتھ:-(تہٕ دٔپتھ گو) یِمن کتھن ہُندٕ ڈوٗکھ اوسے تمہٕ چھنہٕ ووٗنی۔سُہ وَق موکلیو ووٗنی چلہٕ نے نہٕ تمہٕ چالاکیہِ۔ووٗنی وَسن نہٕ یِم ژھل نکھ۔

تائید آسُن:- ا۔ قسمتھ آسُن۔ ۲۔ (کانٛسہِ ہُند) ڈکھ آسُن۔

تائید کرُن:- (کانٛسہِ ہنٛز کتھِ) ڈکھ کرُن۔

تائے کرُن:- ا۔ زمین خوشکاوِتھ تتھ آب ترٛاوُن تہٕ پتہٕ تتھ ہل لاگنی۔ ۲۔ رُبہٕ درٕ دِین۔

تِ

تہٕ ا:- [<س: تد] سو کتھ یا چیز بیترِ یہٕ نہٕ بژونٛتھ کنہٕ آسہِ۔ م، تِہ ماچھے اوٗنمُت، تہٕ ماچھے ووٗنمُت۔

تتہٕ:- تہٕ ہَن تہٕ۔ سہ چیز بیترٕ تہٕ۔ تہٕ ہتھ۔

تہٕ ۲:- [<س: تد+اِوَ] اکھتے، بیٛیہٕ۔ ستی تھُوتھ۔ ہتھ م، موہنوی آے تہٕ گُپن تہٕ اَنکھ۔

تہٕ کرتھ:- تو تہٕ۔ تَمہِ پتہٕ۔ تَمہِ باوٗ جود۔ اکھتے۔

تِبتھ، تِبت:- [ن۔ موٗل۔ تبت] کشیر ہِندِس شُمالہٕ مشرِقس منٛز اکھ مُلک۔

تبتی:- ا۔ تِبتُک روزَن وول۔ ۲۔ تبتس منٛز بنٛیوٗمُت، پادٕ سپدمُت یا ووپدیوٗمُت۔ ۳۔ تبتچ زبان۔

تپاے:- م۔ موٗل۔ تپاے <س: ترٕپادَ/ انگریزی: ٹی پاے۔ (ل۔م) (لوگٹ) ترٛ زنٛگل میز۔ لوگُٹ میز۔ ٹی پاے۔

تِتالہٕ:- م۔ موٗل۔ تِتال <س: ترٕ+تالہٕ۔ (موٗسیقی منٛز) اکھ خاص تال۔

تِتھ:- موٗل۔ تِتھ <س: تتھا۔ تَمہِ طرٕیقہٕ۔ تتھ طرٕیقس پٔٹھ۔ تَمہِ آیہِ۔ تَمہِ چالہٕ۔

تتھ پاٹھی یا پاٹھِن:- ا۔ تَمہِ انٛدازٕ۔ تَمہِ طرٕیقہٕ۔ تَمہِ آیہِ۔ ۲۔ تتھے پاٹھی۔ تَمی چالہٕ۔ تَمی طرٕیقہٕ۔

تِتھے، تیٛتھُے:- موٗل۔ تِتھ <س: تتھا+ایو۔ یا/ تد+یتھا+ایو۔ ا۔ تَمی طرٕیقہٕ۔ تتھی طرٕیقس پٔٹھ۔ بِلکُل تتھے پاٹھی۔ ۲۔ تَمی وِزِ۔ تَمی ساتہٕ۔ بلکُل تَمی وقتہٕ۔ م، تتھے پوٗشہٕ تہٕ واتتھ۔

تجارتھ:- ن۔ موٗل۔ تجارت <ع: تجارۃ۔ ہنٛک تہٕ کنہٕ ٹنک کارٕ بار۔ ہیوٗن تہٕ کُنٛن۔ بیوپار۔

تجارتھ پیشہٕ:- بیوپاری۔ کارٕباری۔ دُکاندار۔ تجارتھ کرن وول۔ سوداگر۔

ترٛی:- [ن۔ موٗل۔ ترٛی] اکہِ قسمُک زار۔ چھکہٕ۔ مونگہٕ پتھ، (زاری لفظ)۔

ترٛی ترٛاوُن:- تاسہٕ زارس گنٛڈُن۔ تاس ترٛاوُن (زاری کتھ)۔

ترٕ:- اکھ گاسہٕ۔

تِکہٕ تار:- [ن۔ موٗل۔ تِکہٕ تار <س: ٹکہٕ+تار]۔ یہٕ چھُ اکھ گنٛڈُن۔ کترٕ پھٔلِس بیترٕ کولہٕ پیٛٹھی کشِ کڈُن یتھ آبس ستی لگہِ اماپوٗز بوڈنے واتہٕ بیٛیس انٛدس یا بٔتھس۔ وُچھو "ٹکہٕ تار"۔

تِکیٛازِ:- <س: تد+کم+ک: زِ۔ ا۔ تہٕ کَمہِ موکھہٕ۔ تہٕ کَمہِ باپتھ۔ ۲۔ اِوٕ موکھہٕ۔ اِوٕ باپتھ۔ اِوٕ سببہٕ۔ ۳۔ چوٗنکہٕ۔

تِکھ :-م ۔مؤل ۔تک <ف: تکہّ ۔لوکُٹ ماز پھوٗل ۔

تِکَل :-۱ ۔یُس سالَس پٹھ بیٚین تِکھا تِکھا دِوان آسہِ ۔یَس پانَس کُنُے پوآسہِ ۔یَس نہٕ بأگرنَس منزٲتھ وۄتھ آسہِ ۔یُس نہٕ بیٚین برابر بأگرِ ۔

۲ ۔تِکھ ژٔٹن وول ۔

تکہِ تِکہِ کھیوٚن :-۱ ۔تِکھ ژٔٹتھ کھیوٚن ۔نِکہِ نِکہِ پھٔلۍ کٔرتھ کھیوٚن ۔۲ ۔(ورگہٕ پأٹھی) گرِ گرِ سَخ عذاب کرُن ۔وِزِ وِزِ زُرکہِ دِنہٕ ۔

تِکھ ٹُلنۍ :-زِ ج ٹُلنہٕ کہِ نِیتہٕ کانٛہہ حِصہٕ نُین ۔

تِکھ ژٔٹنۍ :-۱ ۔بَجہِ ماز چھلہِ منزٕ اَکھ پیوٚنت ژٔٹن ۔

۲ ۔زِ ج ہینہٕ کہِ نِیتہٕ چھَل نِنۍ، کھینۍ ۔وُچھو ''تِکھ ٹُلنۍ'' ۔

تِگڑَم :-[ن ۔مؤل ۔تِگڑم <ہ: تِگڑم <ترٕ + کرٕم] ژھل ۔فریب ۔چالاکی ۔

تِگڑم باز :-ژھلہٕ گوٚر ۔یُس چالاکی سان کأنسہٕ تارِ ۔

تِلاوَت :-ن ۔مؤل ۔تِلاوت <ع: تِلا وَۃ ۔پرُن (خاصکٔرتھ قُرآنِ شریف) ۔

تِلم :-[م ۔مؤل ۔تِلم] رِبل ۔چھَل ۔لوکُٹ ٹُکرٕ ۔مِ، گیر تِلِم ۔ترٛٛش ۔تُج ۔م، زِنۍ تِلِم ۔(ورگہٕ) پیوٚنت ۔رَژھ ۔

تِلی مہٕ :-''تِلم'' لفظُک جمع ۔ترٛشہِ ۔تُجہ بیتر ۔رِبلہٕ ۔چھلہٕ ۔پیوٚنتی ۔

تلہٕ (چھاوُن) :-ن ۔مؤل ۔تَل <ف: تِلا ۔کلابوتہٕ لاگُن ۔زٔری (چھاوُن) ۔

تِلہٕ پأزار :-زٔری پأزار ۔سہٕ پأزار یتھ (چھأنپَس) کلابوت چھأوِتھ آسان چھُ ۔

تِلہٕ دوٗز :-تِلہٕ چھاوَن وول ۔کلابوت لاگُن یا چھاوَن وول ۔

تِلہٕ بلو :-اَپرٕ ے تہٕ پیٹھی پیٹھی زمادٕ ۔ظأہر زمادٕ ۔

تِلہٕ پیوٚت :-<س: تَیلہَ + پِتہّ ۔جسمُک اَکھ اوٚندروٗنی تان یُس کرٛیہنہٕ ماز سٕتۍ آسان چھُ ۔اَتھ چھِ ''صفرایا واپِتھ'' تہٕ وَنان ۔

تِلہٕ زَگ :-اَکھ جان داں ذاتھ ۔

تِلہٕ کرٛوٗپ :-اَکھ وُتھر دار جنگلی سبزی ۔

تِلوان دانہٕ :-دانیُک اَکھ قسم، اَتھ چھُ رنگ کرٛیہنیارٕ سان تہٕ کٔیِر چھُس زٕ پٹھ آسان ۔

تِلہٕ ووٗنۍ :-أکس کرٛہنس کیٚمی سُندناو ۔وُچھو ''تیلہٕ ووٗنۍ'' تہٕ ۔

تَم :-ن ۔مؤل ۔تَم <س: تَد، تانہٕ ۔یہُند ذِکر چلان آسہِ ۔یہُنزٕ کتھ چلان آسہِ تہٕ یم نہٕ بٕرٛونٛہہ کنہٕ آسن ۔مِ، تمہٕ ۔

تمو :-کیٚنژٕ وزنو یہُند ذِکر چلان آسہِ ۔

تمہٕ گورِ گیہ دود ٕکنتھ :-(تہٕ دٔپتھ گو) یمن کتھن ہُند ڈوٗکھاوسُے تمہٕ چھنہٕ ووٗنۍ ۔سہٕ وَق موکلیوو ووٗنۍ چلہٕ نے نہٕ تمہٕ چالاکی کیہ ۔ووٗنۍ وَسن نہٕ یم ژھل نکھ ۔

تنکہٕ :-ن۔مؤل۔تنک <س:ترِنہَ+کہَ۔مُ:ہ:تنکا۔
ا۔گاسہٕ تُل۔گاسہٕ گرٛٹ (اَکھ یا اَکہِ ہُر)
۲۔(وَرگہٕ پأٹھی) پیوٚنت ،رَژھ۔زٕر۔ٹگرٕ۔
پیٚنتی۔رَژھہٕ۔

تورٕ (تیورٕ):-[مؤل۔تور <س:تیٖوٗر] تیز۔سَخ۔مِ،
تورٕ وأراگ۔

تہٕچ:-ا۔پوشچہِ تمہِ لاوِتہٕ اَوی جہِ داوِ ہشہِ یمن ویوٗر
آسان چھُ۔۲۔(وَرگہٕ) اَوِج تہٕ زأوِج۔
نوزُک۔

تہی دٔستی:-<ف:تہی دست۔اَتھ چھونہر۔تنگدٔستی۔
مُفلسی۔مسکینی ،غُربَتھ۔

تہٕر:-ن۔مؤل۔تہر <س:ترٛ+شیرشہ/ترٛشرہ۔ا۔تہتول۔
تال (خاصکٔرتھ کلیچ)۔گلیٚگ ہیٚریم حِصہٕ ییمہٕ
پتہٕ نہٕ بیٚیہٕ کانٛہہ لنگ لنٛڈ آسہِ۔۲۔تال۔تہتول۔
تھوٗنگ (بالُک)۔

تیٚہربن کھسُن:-ا۔(ل۔م) تہتالبن کھسُن۔(وَرگہٕ)
ژھوکھ ہاوُن۔گمنٛڈ ہاوُن۔۲۔اَلمن کھسُن۔
اَسمانن کھسُن۔رَزن کھسُن۔(شرارتہٕ ستی)
وۄتھی وۄتھی گرٛھُن۔

تیٚہربن کھارُن:-(ل۔م) (کانٛہہ) تہتالبن کھارُن۔
(کأنسہِ) سبٹھا تأریف کرٕنی۔اَسمانَس کھارُن۔
سَخ تُہر کھارٕنی۔

تیٚہر بو پیٹھی گرو وٹہٕ ترٛاونہٕ:-پتھ برٛوٗنٛہہ وُچھنے
بے وایہ پأٹھی جُرتچہ کامہِ کرنہٕ۔

تہُنٛد:-[ن۔مؤل۔تہُنٛد]۔تمن ہُنٛد (یہُنٛد ذِکر چلان
آسہِ تہٕ یم نہٕ برٛوٗنٛہہ کنہٕ آسن)۔۲۔یتھ تمن
ستی توٗلُق آسہِ۔یہِ یہٕرٛ مٔلی کٔشیرِ منٛز آسہِ۔

تےِ ،تی ا :-[<س:تدایو] سُہ چیز۔سوے کتھ بیترِ
(ییمٕنٛیگ ذِکر چلان آسہِ)۔صِرف تہٕ۔تےِ
یوتا۔تی تہٕ بیٚیہٕ نہٕ کینٛہہ۔

تےِ ،تی ۲ :-یہِ چھِ شُرس اَسناونہٕ باپتھ وَنان۔

تیہِ:-پزٕ ی پأٹھی (تہٕ) تیٚاسنا۔کیٚا تی چھا؟۔

تی

تی:-وُچھو "تےِ"۔

تیتس:-ا۔تتھ رٔمس یا ٔقمتس۔تتھ مولس۔۲۔تیزٕ ہَنہٕ۔
تتھ جایہ ژٕکلس (ییمٕنٛیگ ذِکر چلان آسہِ)۔

تیتیُن:-ا۔تَمہِ وَزنُک۔تَمہِ میرٕک۔۲۔تمہٕ
ٔقمتُک۔تمہِ مولُک۔تیتہٕ ٔقمتُک۔۳۔تَمہِ وأنسہٕ
ہُنٛد۔تیتہٕ کالُک۔تیتہٕ وَقتُک۔(تتھ چیزٕس
بیترِ ستی مُقابلہٕ کٔرتھ تیٚچ کتھ چلان آسہِ۔

تیرٛ ر:-وَزنہٕ تلہٕ تیوٚت آسُن۔یہِ چھِ کُنہٕ وَزنس یا
مِقدارس کُن اِشارٕ کٔرتھ وَنان۔یوٗتاہیرٕ ہَنا۔
ہیرٕ ہَن۔

تیرا :-مؤل۔تیرٕ <؟س:ترتیٚچ۔کٹھ تہٕ گبہٕ۔وُچھو
"تیوٗرٕ" تہٕ۔

تیٖر وور:- ژھبد نہٕ رۄس گَنڑِتھ کرِتھ سو کھلہٕ ڈٕلہٕ جاے یتھ منز تیٖر تھوَنہٕ یوان چھِ (خاصکرِتھ راتَس)۔

تیٖری:- تیٖر، گَٹھ، ژھاوِلی، گبہٕ، دُمبہٕ بیتر (واریاہ یکہٕ وَٹہٕ)۔جَب۔

تیٖری پٔتھر:- مَر گہِ اَند رسو جاے یتہِ راتکہِ خاطرٕ پہلی تیٖر چھِ تھوان۔

تیٖری رأچھ:- پۄہوٗل۔ گبہٕ رأچھ۔ یُس تیٖرن رأچھ آسہِ روزان۔ یُسنٛد کار تیٖر رٔچھنی آسہِ۔

تیٖری روچھ:- یُس تیٖرن رأچھ روزِ، تیٖر رٔچھہِ کرِ۔ پۄہوٗل۔

تیٖری کھیٖچ:- لو کُٹ پَہن تیٖر کھیٚوٗل۔ لوکُٹ پَہن جَب۔

تیٖری کھیٚوٗل:- جَب۔ واریاہ گَٹھ، گبہٕ۔ ژھاوِلی۔ ژھاوجہِ بیتر۔

تیٖری لۄٹ:- (ہزلہٕ سان) اَکھ تیٖور۔ (گَٹھ۔ گبہٕ، ژھاوِل یا ژھاوِج بیتر) یُس بڈ کھیٚلہِ منز پَتھ کُن رۄ دمُت آسہِ۔ کُنے تیٖور۔

تیٖر رٕونی:- (ل۔م) گَٹھ بیتر رٕونی۔ (وَرگہٕ پأٹھی) غوتَن گژھُن، بوولہٕ ہیٚوٚہ گژھُن۔ (تہٕ ؤنی وٚنی)۔

تیٖر گنزٕرنی:- (ل۔م) تیٖرن شُمار کرُن۔ (وَرگہٕ پأٹھی رِکھنہٕ تگُن۔ ہے بنگہٕ گژھُن۔ پریشان گژھُن۔ بۄ زمنزنہٕ کینٛہہ تہِ زَن یُن (زِکیٚا پزٕ کرُن)۔

تیٖر۲:- ن۔ مۄل۔ تیٖر ح ف: تیر۔ کان۔ نیزٕکی پأٹھی پیۄت کرِتھ اکھ ہتھی یا ریُس ہارنٛجہٕ سٟتی دۄر لاینہٕ یوان چھُ۔ (یہِ اوس پتھ کالہِ اَکھ سبٕہٹھا اَہم تہٕ کارگر ہتھی یار مانہٕ یوان)۔

تیٖر اَنداز:- یُس کمانٕ پیٹھ تیٖر کھأرِتھ ترٛاوُن زانہِ۔ تیٖر لایَن وول۔ یَس تیٖر لایُن تگہِ۔ وُچھو ''تیٖر اَنداز'' تہٕ۔

تیٖر دَگ:- تیٖرُک وُڈو (کمانہِ منزٕ نیرِتھ)۔ (کمانہِ منزٕ نیرِتھ) تیٖرُک نِشانَس کُن پکُن۔ تیٖر دَو۔

تیٖر دَگ ہیٚوٚہ:- تیٖر کی پأٹھی سیٚوٚد۔ سیٚدٕ سیٚوٚد۔

تیٖر نور:- ترکش۔ یتھ منز تیٖر تھوان چھِ۔ وُچھو ''تیٖر کش'' تہٕ۔

تیٖر اَنداز:-ا۔ یُس تیٖر ترٛاوُن زانان آسہِ۔ یُس تیٖر لایہٕ۔ تیٖر ترٛاوَن وول۔ تیٖر چلاوَن وول۔ ۲۔ نِشانہٕ باز۔ ۳۔ (وَرگہٕ) ماشوق۔

تیٖر ترٛاوُن، لایُن، مارُن، لگاوُن:-ا۔ کان لایُن۔ تیٖر چلاوُن۔ تیٖر دیُن۔ ۲۔ (تیٖر لایَن وِزِ) کمانٕ پَتھ کُن لمُن۔ ۳۔ (وَرگہٕ پأٹھی) کانٛہہ کأم سیٚزٕ راوَنہٕ باپتھ تمیٚک سنٛز تھوَن کرِتھ یا تمہِ باپتھ کانٛہہ قدم تُلُن۔

تیٖر خأۂلی کرٕنی:- (کانٛہہ کأم یا ماملہٕ اَند واتناوَنہٕ باپتھ) کانٛہہ ہَن نہٕ کرنے تھاوٕنی۔

تیٖر دیُن:- کان لایُن۔ تیٖر چلاوُن۔ تیٖر ترٛاوُن۔ (وَرگہٕ پأٹھی) تٔژھ کانٛہہ سخ کَتھ وَنٟی یوسہٕ

تیٖرکی پأٹھی سٕنٛتھ گژھِ۔

تیٖرگش:- تیٖر نور۔ سُہ ٹھیلہٕ ہیٛؠ ہ یَتھ منٛز کان آسان چھِ، یہِ چھُ یِژ پأٹھی (تیٖر چلاوَن وِزِ) پھیکِس پَتھ کُن اَلونٛد آسان۔

تیٖرگمان:- کان تہٕ ہأرنٛج یِمہٕ سٟتۍ تیٖر چلاوان چھِ۔ اَتھ چھُ کأوِس بَتھِ سٟتۍ کۆر رٕہیٛؠ ہ گَنٛڈتھ آسان (یَتھ منٛز تیٖر تھَوان چھِ)۔ ترٛاوَن وِزِ چھُ اَتھ پَتھ کُن لمنہٕ یِوان تہٕ تیٖر چھُ بۆڈ نٕہہ کُن ژَلان۔

تیٖرلایُن:- ۱۔ کان لایُن۔ تیٖر دِیُن۔ کان چلاوُن۔ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھی) تیٖژ ہ کانٛہہ کتھ بٔرتھ دِنۍ یوٚسہٕ تیٖرکی پأٹھی ژٕرتھ گژھِ یا زٕ ۆدکرِ۔

تیٖر۳:- [م۔ مؤل۔ تیٖر < ؟] جاناوار سٕنٛز پکھ یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ ہنٛز جُژ ہُنٛد اکھ حِصہٕ۔

تیٖر:- ''تیٖر'' لفظُک جمع۔ جاناوَرن ہنٛز جِتھ (اَکہِ خاص قسمٕچ) یِمہِ سٟتۍ تِہنٛزِ تَن وٕلتھ چھےٚ آسان۔ پَر۔

تیٖرگۆنٛد:- ۱۔ (ل۔ م) تیٖر بن بنومُت گۆنٛد۔ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھی) لال جوأہر جُرِتھ برگہٕ سٕنٛزن تیٖر بن بنومُت گۆنٛد یُس بٔڈۍ لۆکھ دستارس پیٚٹھ لاگان چھِ۔

تیٖرگونٛدُر:- ۱۔ تیٖر بن بنأومُت لوکٹ بوٗدر۔ ۲۔ مور سُنٛد تاج۔ کوکرِ پیٚتھ ہُنٛد پھۆنگ۔

تیٖرلاگنہٕ:- ۱۔ (ل۔ م) (جاناوار سٕنٛدی پأٹھی) تیٖر مَرنہِ، لأگتھ تھونہِ۔ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھی) یُس نہٕ

پَرتَس اورٕ سَبق دِیُن۔ کٔٹھ کڈنۍ۔ ہیچھناوُن تہٕ سُہ خفیف کرُن۔

تیٖرٕ ینہٕ:- ۱۔ (ل۔م) (جاناوار سٕنٛدی پأٹھی) تیٖرِ پھٹنہِ۔ پَرتینۍ ۲۔ (وَرگہٕ پأٹھی) شِکس یُن۔ غریب گژھُن۔ غُربتھ پینۍ۔

تیٖر:- ن۔ مؤل۔ تیٖر < ؟ ہ: سوگپر چھَل یوٚسہٕ قمیضہِ کالرس بوٗنہٕ کنہٕ شانن پیٹھ چھےٚ آسان۔ (ہسٕہ لفظ)۔

تیٖرتھ، تٕرتھ:- ن۔ مؤل۔ تیٖرتھ < س: تیٖرتھ۔ زِیارتچ جاے، پۆتر جاے۔ سو جاے یتہِ دٕوے لگان آسہٕ۔

تیٖرتھ یاترا، تٕرتھ یاترا:- کُنہِ تیٖرتھچ زِیارتھ۔ تیٖرتھس پیٹھ گژھُن۔

تیٖز:- ن۔ مؤل۔ تیٖز < س: تیٖجہ۔ ۱۔ گاہ۔ گاش۔ پَرتو۔ چمکھ۔ جلوٕ۔ پژاگاش۔ نۆر۔ ۲۔ حُسنُک پَرتو۔ نۆر۔ ۲۔ گاہ۔ دِوتھ۔ ۳۔ زوزہتہٕ۔ زور۔ طاقتھ، ہمکتھ۔ بَل۔ ۴۔ جوش، تٕژر۔ جۆنۆن، سرگرمی۔ وَلولہٕ۔ تیزی۔

تیٖز بٔرتھ:- ۱۔ نۆر بۆرُت۔ یِہ یایُس گاہ آسہٕ ترٛاوان، پژلان آسہِ۔ گاہ ژھٹہٕ وُن۔ ۲۔ (وَرگہٕ) باکمال۔ کمالہٕ وول۔

تیٖزسۆست:- ۱۔ نۆر بۆرُت۔ سبٹھا شکیل، خوٗبصوٗرتھ۔ ۲۔ طاقتہٕ وول۔ زورٕ وول۔ وَلہٕ وِیر۔ ہمکژ وول۔ سَرگرم۔

تیزٕ وان:- چمکہٕ وُن۔ گاہ ترٛاوُن۔ پرٛزلہٕ وُن۔
یُس تابان آسہِ۔ یَس نوٗر پشپان آسہِ وِچھو
''تیزٕ سوٚست'' تہٕ۔

تیٖزی:-م۔موٗل۔ تیٖزی <ف: تیزی۔ ۱۔ تیز آسُن یا تیز
آسنٕچ حالتھ (کُنہِ اوزارٕچ)۔ ۲۔ (مزاژُک)
ترٛوٗشر۔ ووجَر۔ ۳۔ تیٖہہ۔ مِ، اَتھ چھَنہٕ تیٖزی ژٕجرٛ
بیٖیہِ آب ترٛاوُس۔ ۴۔ وُژھ۔ پھُرتی۔ جَلدی۔
۵۔ (بیمارِ بیترِ) زیادٕتی، ژٕربر۔ ہُربر۔ طوالتھ۔

تیٖزی کرٕنی:-(دود، بیماری بیترِ) زٕیٹھنی۔ ژٕربر گژھُن۔
زیادٕتی گژھنی۔ ہُربر گژھُن۔ ۲۔ وُژھ کرُن۔
(کُنہِ کامہِ بیترِ منٛز) جَلدی کرٕنی۔ پھُرتی ہاوٕنی۔
۳۔ ووجر کرُن۔ وولُن۔ شورُن۔ زیادٕتی کرٕنی۔

تیزٕرُن:-۱۔ تیز کرُن۔ کھہرُن دِنی۔ پین دِنی (کُنہِ
اوزارس بیترِ)۔ تیزراوُن۔ ۲۔ کُنہِ کارس یا
کسبس منٛز ماہر بناوُن۔ کانٛہہ کارکسب ہیٚچھناوُن۔
کُنہِ کامہِ اَنٛز منٛز یاوٕاقف کرُن۔ ۳۔ (دود بیترِ)
زٕیٹھراوُن۔ بڈراوُن۔ بڈٕرن کرٕنی (داٚیِس بیترِ)۔
۴۔ (نار بیترِ) تیزٕراوُن۔ زٕیٹھراوُن۔ جمکہٕ ہیاوُن۔
۵۔ (یَس ژٕکھ آسہِ تَ... بیٖیہِ ہَن شرارتھ
کھاژُن۔ وولراوُن۔ وُتش دِنی۔ تُلُن۔

تیزٕنی:-[ن۔ موٗل۔ تیز <ف: تازی لفظُک مادٕ] اَکہِ
ذاتُ ژہنٛز گُریوسہِ تیز پکنہٕ باپتھ مشہور چھےٚ۔ اَکھ
تیزرَفتار مادٕ یانٕی۔ عربی نسلٕچ مادٕ یانٕی۔

تیٖزی:-م۔ موٗل۔ تیز <ف: تیز۔ سُہ آکہٕ یَیمہٕ سِتی شرٛاکہِ
بیترِ ہنٛز دار تیز کرنہٕ یِوان چھےٚ۔ پھَشہِ کٔنی۔
گھراوِ بیترِ۔

تیٖزی آٗسنی:-تیزی آٗسنی۔ گھہرن آٗسنی۔ پین آٗسنی۔

تیٖزی دِنی:-دار تیزٕراوٕنی۔ (شرٛاکہِ بیترِ) پین دِنی۔
گھہرن دِنی۔

تیٖل:-ن۔ موٗل۔ تیٖل <س: تَیلہَ۔ ۱۔ بیالِبن، گوجَن
بیترِ (چیر تھ) کوٚڈمُت سُہ ترَل مادٕ یُس کھنٛبس
کوٗزالنس لگان چھُ۔ مِ، پھَل تیٖل۔ اٗلی شہِ
تیٖل۔ ۲۔ زٔمینہٕ منٛز کوٚڈمُت سُہ ترَل مادٕ یُس
زالنس بیترِ لگان چھُ۔ میٹہِ تیٖل۔ پیٹرول۔

تیٖلہٕ آمَن:- <س: تَیلہَ+آمہَ۔ سُہ مُشکھ یُس
کُنہِ سِنس بیترِ اوٚمےٚ تیٖل روزنہٕ کٔنی یِیہ۔

تیٖلہٕ اُٹھم:- <س: تَیلہَ+اَشٹمی۔ پھاگنہٕ زُوٗنہٕ پَچھ
اُٹھم۔ اَمہِ دُوہہ چھِ موردَن ہِندی ناؤی ژٕاٚنگی
یِوان زاٗلتھ تھونہٕ۔ وِچھو ''تیٖل دیٚن''۔

تیٖلہٕ بَستہِ:-تیٖل تھونہٕ باپتھ دالوٗ مُشکھ۔ پتھ کالہِ
اَسی یژِپاٗٹھی اُٹھی کیٚتھ تیٖل تھوان۔

تیٖلہٕ پٕلم:-تیٖل کڈِتھ یا پھیٚاٗیتھ پتھ کُن روٗ دُمت
مَل، مااٗچھُرن بیترِ۔

تیٖلہٕ پاٗج:-تیٖل میٹنُک اَکھ میٹہ۔ اَتھ چھِ خام
شےٚ سیر تیٖل واتان۔

تیٖلہٕ پھَل:-تم بیالی بیترِ یِمن تیٖل نیرِ۔ مثلن تیٖلہٕ گو

گل۔ اُلِش بیترِ۔

تیلہٕ پھیوٚر، پھیوٚر:۔ تیلہٕ قطرٕ۔ تیلہٕ مویا۔ تیلہٕ رَژِنا۔

تیلہٕ پھیوٚر رہیٚو ہ:۔ چاق چوبند۔ ٹوکہٕ تہٕ موٚٹ۔ م۔ یہ گُرچھُ تیلہٕ پھیوٚر رہیٚو ہ۔

تیلہٕ تُلٕین کرُن:۔ (ل۔م) تیلَس منٛز تلُن یا کُسن۔ (وَرگہٕ) سخ عذاب کرُن۔ (یہ چھُ ووٗہوتہٕ)۔

تیلہٕ تُلٕین گرٛھُن، لگُن:۔ (کانٛسہِ ہُندیا کیٚنہہ بوٗزِتھ) سخ پھیرُن۔

تیلہٕ تہر:۔ سوتہٕر یَتھ گوبدل تیل آسہِ تراُوِتھ یا مِلوِتھ۔

تیلہٕ ٹانٛٹھ:۔ تنٛز تیلہٕ دار۔ زاُوِج تیلہٕ دار۔

تیلہٕ ٹکھ:۔ تیلہٕ قطرٕ۔ تِتھے تیلہٕ رَژھا۔ تیلہٕ داغ کھنٛڈ۔

تیلہٕ دار:۔ تیلہٕ مویا۔ سٮ۪ٹھا کم تیل۔ تیلہٕ ٹانٛٹھ۔

تیلہٕ شرٛاد:۔ <س: تیلہَ شرٛاددھ۔ اَکھ ہٮ۪نٛدِ رٕسم، یَتھ پٔتھ موردَن ہنٛدی ناوی ژانٛگی چھِ زالنہٕ یوان۔ وِچھو ''تیل دیُن'' تہٕ۔

تیلہٕ کنٛگنٛی:۔ <س: تیلہَ + کنکہَ تہَ۔ (ل۔م) تیل مَتھِتھ مستس دِژہہٕ کنٛگنٛی۔ (ہزلہٕ) ٹلی یا رباشی۔

تیلہٕ کاُژ، تِلہٕ کاُژ:۔ یِنٛدرٕ چہ کھمہ کرٕ چہِ یمن منٛز تیلہٕ کنٛز بنٛد چھے آسان۔

تیلہٕ کُپی:۔ تیل تھوٚنچ لوکٹ بستہٕ یا گلہٕ نٮ۪ک ڈبہ یَتھ منٛز (مشینَن دِنہٕ باپتھ) تیل تھوان چھِ۔

تیلہٕ کوٚپ:۔ اَکِہ قِسمُک ڈالوٗ ٹھیلہٕ یَتھ منٛز تیل رٔٹان چھِ (یہ اوس پَتھ کالہِ وَرتاوَس منٛز)۔

تیلہٕ کرٛٹھ (کرٛاٹھ) (کٹھ):۔ تیلُک دَزَن مُشکھ۔ تیلِچ کرٛٹھ۔ تیلُک سُہ تیز دَزَن مُشکھ یُس نَستہٕ گھران چھُ۔

تیلہٕ کرٛاے:۔ ۱۔ تیل کارنہٕ باپتھ بٔڈ تاو۔ ۲۔ (تہٕ) تیلہٕ ستیٚن بٔرِتھ کرٛاے۔ ۳۔ (وَرگہٕ پاٹھی) سٮ۪ٹھا توٚت تیل۔ تیلہٕ رٕسر۔

تیلہٕ کرٛاے پیٚنٛز:۔ (ل۔م) گرٛکہٕ وُن تیل پیوٚن۔ (وَرگہٕ) سخ صدمہٕ گرٛھُن۔ کانٛہہ بوٚڈ واُری داتھ گرٛھُن۔ (یہ چھُ ووٗہوتہٕ)۔

تیلہٕ کرٛوٗنٛڈ:۔ ۱۔ لُٹی دار گرٛوٗل ہیٚوہ لوکُٹ میژ بانہٕ یَمہٕ ستہِ مٮ۪نِتھ تیل بانہٕ منٛز کڈان یا تراوان چھِ۔ تیل تُلنُک تراونُک اَکِہ قِسمُک نوٹ گُرِتھ چونٛچہ۔ ۲۔ تیلہٕ بٔرِتھ کرٛوٗنٛڈ۔

تیلہٕ کھوٚر:۔ <س: تیلہَ + کھُر۔ (ل۔م) سُہ کھوٚر یُس کلس (کھرِ موتھمُت) تیل پیڈان آسہِ۔ (ہزلہٕ) ژِزیل۔

تیلُن:۔ موٗل۔ تیل <س: تیلہَ۔ (گوجن بیترِ) تیل یُن۔ تیل ہیٚوہ پیڈُن تہٕ مَژلُن۔ (ڈوٗنٛی گوجَن بیترِ) یُتھ کال اُتی روزنہٕ کِنٛز تیل یُن، ہوٗژَن پھکھ ووتھُن تہٕ مَژلُن۔

تیلہٕ وان ژ کھ، تِلہٕ وان ژ کھ:۔ تیلہٕ وانٛگ سُہ ڈنٛڈ یُس تیلہٕ وانٛی دانٛدس گردَنہِ لاگِتھ چھُ آسان۔

تیلہٕ وأر، تِلہٕ وأر:-۱۔(وارِچالہِ) اَکھ لوکٕٹ بانہٕ یَتھ منٛز تیل تھوان چھِ تہٕ یٖمہِ منٛز رأتی ٹِک تیل سِنٛس تٕر اوان چھِ ۔۲۔(وَرگہٕ پأٹھی) تَس وَنان یَس پرٛتھ کأنٛسہِ ہنٛز کینٛہہ نَہ کینٛہہ خبر آسہِ۔ یُس پرٛتھ جایہِ وأتِتھ پیٚیہِ۔

تیلہٕ وأنی ہٕرٛژھ:-تیلہٕ وأنی سُنٛد (تیلہٕ) پَلو یٖمہِ سٟتۍ سُہ پانَن بیترِ پھٔش وَش دِوان چھُ۔ یَتھ سبٕٹھاہ مأنچھرُن آسہِ۔ (وَرگہٕ) مأکہٕ، موٗگر پَلو بیترِ، گَنٛدٕ پَلو بیترِ۔

تیلہٕ وأنی دانٛد:-۱۔تیلہٕ وأنس لَمن وول دانٛد۔ تیلہٕ وأنی وانٛک دانٛد ۔۲۔(وَرگہٕ پأٹھی) زوٗژٕٹن وول۔ یُس أنی پأٹھی گَھرٕ سٕندی پأٹھی راتَس دوٚہَس جٕیکھہِ۔

تیلہٕ وأنی کٕنٛز:-تیلہٕ وانٛک سُہ حصہٕ یَتھ منٛز پھٔلَس، گوٗجن بیترِ تیل کَڈان پھِ۔ کھولُر۔

تیلہٕ ووٗنی، تِلہٕ ووٗنی:->س:تیلَہ+وَنِک۔۱۔تیلہٕ وول ۔۲۔تیل کَنن وول ۔۳۔اَکھ کیوٚم۔

تیل اُنُن ۱:-تیل وارِ پأٹھی کارُن۔

تیل دیٖن:->س:تَیلہٕ دانہٕ۔تیلہٕ شٕرٛاد کرُن، یہِ چھُ اَکھ بَٹہٕ رٕسٕم۔ اَمہِ [illegible] پتہٕ مورد سٕندی نأوی ژأنگی تہٕ زالنہٕ یوان۔

تیل یُن:-۱۔تیلَس گرٛکھ ہیٚنی۔ تیل کارنہٕ یِن۔ ۲۔کانٛہہ چیز ژھأنٛڈی ژھأنٛڈی یا زأوِج کأم کٔری کٔری اَچھ لوسنہٕ یا أچھن پیٹھ بار آسُن۔

تیلہٕ پٕتھر:-اَکھ کٔلٟک ناو۔

تیلہٕ پٕچر:-تِلہٕ پیوٚت۔ جِسمُک اَکھ (أنٛدرِیم) تان۔

تیلہٕ پٕھر:-۱۔تمہِ پھٔکہٕ یمہِ گرٛکوٚنس تیلَس آب بیترِ پینہٕ سٟتۍ ووٗتھن ۔۲۔اَکھ بیمأری یَتھ منٛز اَتھہٕ کَمن چھانٛپن کرٛہنی داغ گرٛھان چھِ۔

تیلہٕ راجہِ:-گوسانٛہن ہنٛز اَکھ جماتھ یِم تیل سوٚمبراوان چھِ تہٕ شَنشچرٕ سٕنٛز پوٗزا چھِ کران۔

تیلہٕ سڑٕک، تِلہٕ سڑٕک:-سو پوٚختہٕ سڑٕک یَتھ تارکول تٕر أوِتھ آسہِ۔

تیلہٕ گَنہِ آب دَزُن:-۱۔خامخا سٕزرٕ گژھُن۔ سیٚزٕ مُنٛز۔ ۲۔(وَرگہٕ) تأیِید آسُن۔ رُت قِسمتھ آسُن۔

تیلہٕ کیوٚم:->س:تیلہٕ+کرٛمہ۔اَکھ کیوٚم یُس سبٕٹھا گرٛہن چھُ آسان۔ اَمِس چھِ "تیلہٕ ووٗنی" تہٕ وَنان۔

تیلہٕ گُرُن، تِلہٕ گُرُن:-۱۔اَکھ گُرن ذاتھ ۔۲۔(وَرگہٕ پأٹھی) سُہ یُس تیلہٕ منٛز دٕزامُت آسہِ یا یُس تیلہٕ سٟتۍ دٕرٛژو ولوٗ گمُت آسہِ۔

تیلہٕ گوٗگُل، تِلہٕ گوٗگُل:-اَکھ تیلہٕ پھَل۔

تیل اُنُن ۲ (أچھن):-۱۔أچھن پیٹھ سَخ دباو تٕر اوُن ۔۲۔(وَرگہٕ پأٹھی) کانٛہہ چیز ژھانٛڈٕ نأوی ژھانٛڈٕ نأوی کأنٛسہِ ہنٛز أچھ لوسناونہٕ، ترٕٛژھ کأم کرناوُنی یٖمہِ سٟتۍ أچھن پیٹھ سبٕٹھا زور پیٚیہِ۔ "تیل اُنُن ۱" وُچھو "تیل"، لفظس تل۔

تیٖتٕر گوٗ ج:-[م۔موٗل۔ تیٖتٕر گوج <؟+س: گوردَ]

زنانہٕ ہنٛز سَتر چھِ جایہِ ہُنٛد اَکھ حِصہٕ۔ رازِ مہَہ پھوٚل۔

تپن تیرا:- ن۔ موٗل۔ تپن تیرا < ہ: تپن تیرہ۔ ا۔ (ل۔م) ترےٚ تُرٛ واہ۔ ۲۔ (وَرگہٕ پاٗٹھی) چھلہٕ چھانگر۔ چھلہٕ ؤٕگر۔ چھلہٕ پھلہٕ گرتھ۔

تپن تیرا کرُن:- (وَرگہٕ) کُنہٕ کینٛہہ نہٕ تھوٗن۔ چھلہٕ ؤٕگر کرٕنی۔ بربأدی کرٕنی۔ تاراج کرُن۔ تبأہی کرٕنی۔ وُجارٕ کرُن۔ مِسمار کرُن۔ پھُنٛز پھاکھ کرُن۔

ترٛ

ترٛ:- <پرٛاکرِت: تہٕ او= س: تٔتس <س: تتھا۔ ا۔ بیٛیہِ مِ، ژٕتہٕ بہٕ۔ اَکی طریقہٕ کِنہِ لفظن مِلناونہٕ باپتھ تہٕ چھُ یہِ ورتاونہٕ یِوان۔ م، غنی تہٕ وٗلی۔ رُت تہٕ کرُٛت۔ یِن تہٕ گرٛھُن۔ ۲۔ مگر۔ اَماپوٚز۔ م۔ اِنٛسم چھُ فأنی تہٕ روٗح لافأنی۔ ۳۔ پَتہٕ۔ تَوپتہٕ۔ ۴۔ اِدٕ۔ تیلہِ۔ م، لوےٚ مَس تہٕ بے۔ ۵۔ سوٗلۍ کہٕ سانِ کأنٛسہِ اَتھہِ کینٛہہ گرناونہٕ باپتھ تہٕ چھِ یہِ لفظ جملس منٛز انان۔ م، ہیتہٕ دَر جاتھا اَنتہٕ بِمارٕ سنٛز خبر۔ ۶۔ توتہٕ۔ تہٕ گرٕ تھ تہٕ۔ م، شِٹیہٕ روٗزِ تَن تہٕ پوٚشِتَن پرٕ دِبن، توتہٕ چھم وونٛد سے ستھ۔ (اَرِ نہٕ مال)۔

ترٛ ا:- م۔ موٗل۔ ترٛ <س: دَر، دزٕ۔ ربل۔ زٕ ہتھ تہٕ پٹہٕ گم گیرٕ چھل۔ ڈٕج۔ کاغذٕ ٹکرٕ۔

ترٛ پچھِ:- تِلی مہٕ۔ ریٛنچھ۔

ترٛ کڈنہٕ:- توٚ تام پلوٚنأکی لاگُن یوٚ تام تتھ ترٛ وَسن، کینٛہہ تہٕ باقٕ روزِنہٕ۔

ترٛ کرنہٕ:- (پلوس بیترِ) ربلہٕ کرنہٕ۔ ترٛ والنہٕ۔ پیٛنٹی پیٛنٹی کرٕنی۔

ترٛ وَسنہٕ:- (پلوبیترِ) ژھینٛز ژھینٛز نہٕ کُنہٕ لایق روزُن۔ ترٛ پچھِ گرٛھنہٕ۔ ژھنبُن۔ ژھینٛز ژھینٛز یِن۔ ربلہٕ گرٛھنہٕ۔

ترٛوالنہٕ:- (کأنٛسہِ) پلو بیترٕ ژٕنٛز۔ پلون ترٛ پچھ کرنہٕ۔ پلون پیٛنٹی کرٕنی۔ (خاصکرِتھ ہرٕ کرن وِزِ)۔

ترٛ ۲:- م۔ موٗل۔ ترٛ <س: دَر، دزٕ۔ ا۔ نزدیک رِشتہٕ دأری نِشہِ ہنا ڈٔلتھ۔ م، ماترٛ۔ ماسترٛ۔ ۲۔ (ہزلہٕ سان) ٹٔلی اَشناو۔ م، اَشنأوی نہٕ کینٛہہ دیان کیاہ تام ترٛ چھکھ پانہٕ وأنی۔

ترٛ کڈٕنی:- ا۔ اَشنأوی کڈٕنی۔ رِشتہٕ گھر کرُن (لُمی لُمی) ۲۔ (کورِ یا نیٚچوس) نیتھر کرنہٕ برٛونٛہہ کورِ مالِنِس تہٕ گوٚبر مالِنِس ہنٛز اورِ یورِ رِشتہٕ دأری سَرٕ گھر کرٕنی۔

ترُٛن:- وِچھِو "ترُٛن"۔

ترٛنیار۔ ٹھٔنڈی:- ترٛ نیر۔ سَردی۔ ترُٛن آنٛچ حالتھ۔

ترٛژھ:- م۔ موٗل۔ ترٛژھ <س: تیٚچ چھ۔ ا۔ اَتھِ ترٛژھ۔ سُہ لوٗگُٹ پلوٗیُس رَنن وأنٛس اَتھس منٛز آسان چھُ یِیمہٕ سٕتی سُہ تِتس بانٛس تھپھ کران یا گگہٕ

پیٹھٕ والان چھُ یا گگس پیٹھ کھالان چھُ۔ صافی۔
۲۔ (ؤرگہٕ پاٹھی) مکٕر زٕٹ۔ ملدار پلو۔

ترٛشہ پلو:۔ بانہٕ بیترٕ صاف کرنٕک پلو۔ بانہٕ بیترٕ ووتھراونچ دٔج۔ ترٛشہ کرنٕک پلو۔

ترٛشہ کرٕنی:۔ أدرٕ زچہٕ ستی پٕتھٕر بیترٕ صاف کرُن یا کُنہٕ چیزٕس پھٔش دیُن۔

ترٛشہ ہیوٗ ہ:۔ مائلہٕ۔ مَل دار۔ موٗگُر۔

ترٛشہٕ کڈٕنہٕ:۔ ۱۔ (پلوس بیترٕ لاگی لاگی) زچہٕ کڈٕنہٕ۔ ژٕٹُن۔ تلی مہٕ کرنہٕ۔ پچہٕ پچہٕ کرُن (پلو بیترٕ)۔ ۲۔ (کُنہٕ گتھٕ یا ملکس) ژٕکس واتُن۔ تاہس واتُن۔ رٕژٕ رٕژٕ سام ہینٛژ۔ ۳۔ ماز بیترٕ ژٕپوٕ ستی ژٕٹُن۔ مِ، ہونہٕ چھُس ترٛشہٕ کجہٕ۔

ترٛشہٕ گرٕنہٕ:۔ (پلوس بیترٕ) ترٛ کرنہٕ۔ ترٛشہٕ گرِتھ تھونہٕ۔ تلی مہٕ کرنہٕ۔ ترٛ پچہٕ کرنہٕ۔ طُغیانہٕ کرُن۔

ترٛشہ ترٛاونی:۔ پھمبہٕ ستی بمارٕس یا شُرٕس ترٛلیش یا دود أسس منٛز ترٛاوُن۔ خاصکرِتھ مرنہٕ وِزِ أسس سرٛیہہ کرُن (أدرٕ پھمبہٕ ستی)۔

تلر:۔ وُچھو "تلر"۔

تے:۔ کلی پھمب کٔنن واجنی۔

تیہ:۔ رَچ یا بیٖیہٕ کُنہٕ ترٛل مادٕچ دار۔

تیہٕ کھارنہٕ:۔ کلی پھمبس زاوِج تار کٔڈتھ کڈٕنی۔

ت

ترٛ:۔ م۔ موٗل۔ ترٛ > تہار > س: تُشار۔ ۱۔ سَردی۔ ہٕنٛدرٕ ری۔ ۲۔ تپہٕ یا زَرٕ ستی ژاہٕ ژھٕ تھر تھرٕ۔ ۳۔ (ؤرگہٕ پاٹھی) (کانٛسہٕ ہُنٛد) خوف۔ ژٕ کٕٹ، کاپنٛھ۔ مِ، تَس چھے تہِس افسرٕ سنٛز ترٛ۔

ترٛال:۔ ۱۔ ونٛدٕ چہٕ ترٛ ستی ژٕمٹھیمٕژ اَل۔ ۲۔ سوٗ اَل یوٗسہٕ پوٚت ہَردَس ہیوٗہ پیٚیہٕ۔

ترٛالہٕ اَژُن:۔ ترٛ لگنہٕ کِنی تھر تھرٕ کرٕنی۔ سخ ترٛ لگنہٕ کِنی ٹھٕ ٹھٕ اَژٕنی۔ ترٛ ستی ژٕٹُن۔ ترٛ ستی دَنٛد ٹکر لگٕنی۔

ترٛ زالہٕ:۔ تپہٕ بیترٕ کِنی ترٛ پھٹنہٕ۔ ملیریا۔

ترٛ گنٛڈی اَژٕنی:۔ ترٛ کھسٕنی (سَردی یا بیٖیہٕ کِنی)۔

ترٛ گنٛڈی پھٕٹنی:۔ ۱۔ سخ ترٛ ستی رُم تھوٚد ووٕتھنی۔ ۲۔ خوفہٕ ستی پانٛس ٹھٕ ٹھٕ اَژٕنی۔

ترٛ گنٛڈی ژاژنی:۔ شِتناوُن۔ کانٛپناوُن۔

ترٛ کوٚنٛڈ:۔ تنی تنہٕ سخ ترٛ لگنہٕ کِنی ووپھریوٗمُت رُم۔ (تھوٚد ووٕتھمُت رُم)۔ (ترٛ کوٚنٛڈ چھُ بیٖیہٕ ستی تہٕ پھٹان)۔

ترٛ کوگُر:۔ یُس ترٛ پورنہٕ کِنی پانٛس کھوٗت موکھت گرِتھ بیٚہیہ تہٕ پیٹھٕ سبٹھا پلو پیٚیہ۔ (ہزلہٕ کِنی) ترٛ کیٚت لیوٚژ۔ یُس نہٕ ترٛ برداش گرِتھ آسہٕ ہیکان۔

ترٛ ہوٚت:۔ ترٛیوٗمُت (ترٛ منٛز پکنہٕ کرنہٕ ستی)۔ ترٛ ستی ہانیوٗمُت۔

ترٛاَژنہٕ:۔ (ؤرگہٕ پاٹھی) شیٚتہٕ اَژنہٕ۔ کانٛسہٕ ہُنٛد بے آسنہٕ کِنی تھر تھرٕ ووٕتھنی۔ سخ کھوژُن۔ خوفزدٕ گژھُن۔ ٹھٕ ٹھٕ کرٕنی۔

ترٕ پھٹنہِ :-ا۔رُمہٕ ہَرش گژھُن ۔ترٕ ستیٚ رُم تھۄد ووٚتھنۍ ۔۲۔(کانٛہہ ظلم بیترٕ وُچھِتھ) سۭتۍ صدمہٕ واتُن ۔ترٕدُد گژھُن ۔دِنٛن گژھٕنۍ ۔(ورگہٕ) تھرٕ تھرٕ ووٚتھنۍ۔

ترٕ دِنہٕ :-نہٕ آسنکۍ بٔلۍ بارٕ ودِنۍ۔

ترٕ ژانہٕ :-شِپہٕ ژانہٕ ۔سۭتۍ خوفس تل تھوٗن ۔بیٚس تل تھوٗن ۔(تیُتھ کانٛسہٕ ہُنٛد خوف آسُن یُتھ یادٕ پتھٕ تھرٕ تھرٕ ووتھہٕ)۔

ترٕ کھسنہِ :-ا۔ترٕ کۍ تھرٕ تھرٕ کرٕنۍ ۔سۭتۍ پٔتھ آسنہٕ کۍ أندری ترٕ پھٹنہِ ۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) کھوژُن ۔نٔتھ اژٕنۍ ۔م،سہٕ وُچھتھے چھے تَس ترٕ کھسان۔

ترٕ ناوُن :-ترٕ ژانہٕ ۔کانٛپناوُن۔

ترٕ اژٕنۍ :-ا۔سَردی اژٕنۍ (کُٹھس بیترٕ) ہُنٛد ریٚہ پھیرُن (گمرس بیترٕ) ۔۲۔تپہٕ یا زرٕ ستیٚ تھرٕ تھرٕ کرٕنۍ ۔بدنس (أندٕری) ترٕ باسٕنۍ (تپہٕ وپہٕ کنۍ)۔ ۳۔کھوژُن ۔بیم اژُن۔

ترٕ پھٹنۍ :-(ورگہٕ پأٹھی) سۭتۍ خوف اژُن ۔گابرُن ۔بانبرُن۔

ترٕ کرٕنۍ :-سَردی کرٕنۍ یا ووٚتھنۍ ۔وَنٛدیُن ۔سَردی ہیٚنۍ۔

ترٕ لگنۍ :-سَردی لگنۍ ۔ترٕ پورٕنۍ ۔سَردی باسٕنۍ۔

ترُن ۔ن۔مۄل۔ترٕ <تُھار<س: تُشار۔ا۔سَرٕد گژھُن ۔ترُن ۔ٹھنٛڈٕ گژھُن ۔سۭتۍ ہیوٚہ گژھُن (خاصکرٕ تھ کانٛہہ تان)۔م،اَتھِ ترُن ۔کانٛہہ توٚت چیز سَرٕدُن ۔شیہلُن ۔۲۔ترٕ کھسنہِ ۔م، تٔتٕن ترُن چھُ آمتے ۔

تٔشتیٚ پرٕ :-ژٕرکِتھ یمن سٕہ سۄداسہٕ سہٕ ساداسہٕ ،یمہٕ بیٚ موقہٕ کرنہٕ یِن ۔دناسپر ۔بِکھر ۔بگواس۔

تٔشتیٚ کوٚر :-ن۔مۄل۔تٔشتیٚ کر<س: تنتہٕ + کٹکہَ ۔ہوکھ وِتھ ژٕپھ یِیمہٕ ستیٚ شُپۍ واتل شُپن بیترٕ ٹیبہٕ دِوان چھِ ۔یہٕ چھُ دونہٕ بیترٕ تہٕ لاگنہٕ یوان۔

تٔشرٕ ھ :-م۔مۄل۔تٔشرٕ <؟س: تنس ۔اکہٕ قسمُچ لوکٹ تہٕ زأوِج گنہٕ وأج ۔لوکٹ تہٕ زأویٖل گنہٕ وول (یہٕ چھِ یُشٕ پأٹھی گن ژومبن وِزکورٕ بن کنن لاگان ۔اَتھ چھِ "گنہٕ تٔشرٕ ھ" تہٕ وَنان)۔

تٔشرٕ ھہٕ :-[م۔مۄل۔تٔشرٕ ھ<؟س: تنتہٕ] گردنہٕ ہٕنٛزٕ پٔتی مہٕ طرفٕچ رَگہٕ۔

تٔشرٕ ھ کڈنہٕ :-لِشہٕ کڈنہٕ۔

تٔشرٕ ھہٕ گلنہٕ :-(ل۔م) تٔشرٕ ھ گسہٕ یِنہٕ ۔(ورگہٕ پأٹھی) ہوٚکھُن ،پُٹ گژھٕنۍ ۔کمزور گژھُن ۔نحیف گژھُن ۔پان گلُن ۔کوٚنڈٕ یوت موژُن ۔(فِکرٕ وٕ کنۍ ،پریشانی یا بیمارٕ بیترٕ کنۍ)۔

تُ

تُپھچ :-م۔مۄل۔تُپھچ <؟س: تُمبکہَ ۔(مٕتھ ہش) یڈ ۔نبر دژامٕ شِ یڈ ۔ویٚتھ یڈ ۔ڈول ہش یڈ۔

تُت ،(تُتھ) :-ن۔مۄل۔تُت <س: تُنڈَ ۔زیٛٹھ

بُتھ گرِتھ۔ بُتھِ کنۍ زیوٗٹھ۔ یَس نَس بیترِ زیٹھ تہٕ زاوِج آسہِ۔ تۄتَل بُتھ گرِتھ۔ یَس ٹۄنگن ہِوۍ دژاہتۍ آسَن۔ بُتھۍ کنۍ ہۄ کھمُت۔ یَس بُتھ اۄری ژامُت آسہِ۔

تُتہٕ نۄس:۔ <س: ترٛوِٹہِ + ناسا۔ یَس زیٹھ تہٕ پیٛتۍ دارنَس آسہِ۔ تۄتَل نَس گرِتھ۔

تُتہٕ مانٛچھ:۔ ن۔ مۆل۔ تُتہٕ مانٛچھ <س: تُنڈٕ + پژاکرِت/س: ماکشہٕ۔ ۱۔ اکھِ پوشک رَس (مانٛچھ) یُس میوٗٹھ آسنہٕ سببہٕ آسہٕ ستۍ ژہتھ نِوان چھِ۔ ۲۔ (وَرگہٕ) سمبٹھا جان تہٕ رُت چیز۔ میوٗٹھ چیز، تہٕ یَتھ تھَپہٕ تھپھ آسہِ۔ م، یہِ کیاُ تُتہٕ مانٛچھ اوس بہٕ لارٕہا اَتھ پتہٕ؟۔

تُتہٕ نور:۔ ن۔ مۆل۔ تُتہٕ نار <س: تُنڈٕ + ناڈی۔ ۱۔ بُتھِ کھۄل تہٕ پتہٕ تنگ ٹیٛنوٗ اکھ آکہٕ یمہِ مٔنٛزۍ وٕنۍ مژ کانٛہہ گتھ دۄرتام بۄزِتھ ہیٚکان چھِ۔ یہِ چھُ اعلان بیترِ کرنَس لگان۔ لوڈسپیکر ۲۔ (ہزلہٕ پاٹھۍ) تنگ مُرِ (گرِتھ) بیزارِ یا پتلوٗن۔

تُتہٕ وٲلی کرٕنۍ (تُتہٕ ٲلی کرٕنۍ):۔ <س: تَپتہٕ + وَلیہٕ۔ گٔدی کرٕنۍ۔ دِق کرُن۔ سُہ سِتیجہِ تُلُن یُس نہٕ شۄہتھ ہیٚکِہ زِ۔

تُرٛ:۔ [ن۔ مۆل۔ تُرٛ <س: پرٛ وتھہٕ۔ م، ھ: تھوتھ] ہۄنۍ سُند چوٗنٛٹھ۔ ہۄنۍ کھوٗنٛگھن۔

تُجٕ:۔ م۔ مۆل۔ تُجٕ <س: تولی۔ ۱۔ کانٛئ۔ (وٕ گوی) کرٕٹ۔ پیٛتۍ دار زاوِج ترٕش بیترِ۔ ۲۔ (سیٛنہِ تُجہِ پیٚٹھ) بُزِتھ مازِ تِکھ۔ اکھِ قسمکۍ ژھوکہٕ تِکھ۔ ۳۔ زاوِج سَلے (دَوا بیترِ لاگنہٕ باپتھ)۔ م، اَشَد تُجٕ۔ سورمہٕ تُجٕ ۔ ۴۔ سوکانۍ یمہِ ستۍ گھنڈٕ واو پشمینہٕ وونان چھِ۔ گھنڈٕ واوج۔ ''تُجٕ'' چھُ ''تُل'' لفظُک مادٕ۔

تُجہِ پلوٕنہِ:۔ کامہِ ژۄر آسنہٕ موکھ ٹلِہ ژھرٕ ٹھدٕنۍ۔

تُجہِ تارنہِ:۔ ۱۔ پشمینہٕ وونُنہٕ باپتھ کانہِ سۄمبرنہِ۔ ۲۔ پشمینہٕ وونُن۔

تُجہِ تُلنہِ:۔ مُکۍ تارٕنۍ۔ (تِلہٕ دۄز گتھِ) تِلہٕ چھاوُن ہیٛچھنہٕ باپتھ (ژاٹہٕ سُند) اَکس اَتھس کیتھ تُجہِ بیترِ رَٹنہِ تہٕ بیٚیہِ اَتھہٕ ستۍ اکِہ اکِہ کنس تانۍ تیتھے کنۍ کھارنہِ تہٕ والنہِ یتھہٕ کنۍ تِلہٕ دۄز تِلہٕ چھاوَن وِزٕہرٕ ن کنس تانۍ کھاران تہٕ تورٕ واپس اَنان چھُ۔

تُجہِ رَز:۔ <س: تولہِ + رَجہُ۔ (قالبافہٕ سُند) سُہ پَن یَتھ ییرِ گُچھِ گنٛڈِتھ چھےٚ آسان تہٕ یُس ووستہٕ قالباف برٛ ؤنہہ کنہِ رٔٹِتھ کاَم چھُ کران۔

تُجہِ ژرٛ ؤٹ:۔ روپہ سُند دَنٛدِ خِلال تہٕ گنہِ تُجٕ بیترِ چیزَن ہُند ترٛ ؤنگ یُس پھرِنَس کھوورِ طرفہٕ اَلونٛد چھُ آسان۔

تُجہِ کبابہٕ:۔ تُجہِ پیٚٹھ بُزِتھ مازِ تِکھ۔

تُجہِ کبابہٕ گرٕنۍ:۔ (ل۔ م) مازَس سیٛخہٕ کبابہٕ بناوٕنۍ۔ (وَرگہٕ) کانٛپناوُن۔ ہۄ کھراوُن (یِذ ہَوٕ ستۍ)

گٔڈی کرٕنی ۔ سِتَم کرُن ۔ م ِ، یانٛی نیران چھےٚ تُجہِ
کبابہٕ چھم کران ۔

تُجہِ گاسہٕ :۔ < س: تولہ + گھاسہَ ۔ تُجہِ ہیٛو ٕہ گاسہٕ
یس دٕرٛمَن کانٛجن نیران چھُ تہٕ یتھ لاجوٕرٕ
رَنگہٕ پوش نیران چھِ ۔

تُجہِ گوٗر :۔ تُجہِ بَناوَن وول ۔ کانہِ بناوَن وول ، یمہٕ
شال بیترِ ووٕنَس منٛز بکار چھےٚ یِوان ۔

تُج گرٕژھنی :۔ (وَرگہٕ پأٹھی) (دادِ بیترِ ستی) ہوٗکھن ۔
کمزور تہٕ لاغر گرٕژھن ۔ کرٛٹُن ۔

تُرٕے :۔ م ۔ مؤل ۔ تُرٕے < س: توٗریہَ ۔ ا ۔ ترُم ۔ اکہِ
قِسمُک (کأشُر) بِگُل ۔ ۲ ۔ پارٕے ۔ مُنأدی ۔
اعلان ۔ ۲ ۔ شنٛگر ۔ ربٔژھ ۔

تُرٕے کرٕنی :۔ (ترُم وأیتھ) پارٕے کرٕنی ۔ سأری ہے
شٕنٛچھ کرٕنی ۔

تُرٕے گرٕژھنی :۔ ا ۔ (بَدگتھ) سأری ہے پھأئلنی ۔
شاوٕے گرٕژھنی (گُنٛج) ۔ بَدنامی گرٕژھنی (کُنہِ کتھِ
ہنٛز) ۔ افواہ گرٕژھنی ۔ ۲ ۔ شنٛگر گرٕژھنی ۔

تُرٕ (تُربو) :۔ کنٛگہٕ نٔبن دنٛد بناونٛک چھانہٕ سُنٛد سامانہٕ
(لوکٕٹ لیٚتر ہش) ۔

تُرُپھ :۔ ن ۔ مؤل ۔ تُرُپھ < انگ: ٹرمپ) ۔ ا ۔ تاش
اَکھ کھیل یتھ رِگنٛدنہٕ بڑٛونہہ رَنٛگ کرنہٕ چھُ
یِوان ۔ لمہِ رَنٛگہٕ کٕنِ پٔتمن چھُ سبٕٹھا مول تہٕ
قیمتھ آسان ۔ سارِوٕے تھوٚد چھُ یِگہٕ مانٛنہٕ یِوان ،
تمہِ بوٗن بادشاہ، تمہِ پتہٕ بیگم، پتہٕ غولام ڈٔہلہٕ ،
نولہٕ ، اٹھ ، سَتہٕ ، شُچ ، پٔنٛچہٕ ، ژُچ ، ترٛ ٚچ تہٕ تمہِ پتہٕ
دُچ ۔ رَنٛگچ دُچ تہِ چھےٚ بیٚیہِ رنٛگہٕ کس یکس کھٔتھ
ہیکان ۔ (تُرپھس منٛز) رَنٛگ ۔

تُرُپھ یُن :۔ (تُرپھ کھیلہِ منٛز) رَنٛگ یُن ۔
رٔنٛگکی پٔٹ تٕرٕنی ۔ تھٔدی پٔٹ تٕرٕنی ۔

تُرپھہ پٔٹ :۔ (تُرپھس منٛز) رٔنٛگکی پٔٹ ، رٔنٛگکی پَتہٕ ۔

تُرُک ۔ تُرٕکی :۔ ن ۔ مؤل ۔ تُرک < ع: تُرکی ۔ ا ۔ اکہِ
مُلکُک ناو ۔ ۲ ۔ تُرُک ۔ تُرٕکُک روزَن وول ۔
۳ ۔ تُرکی زَبان ۔ ۴ ۔ کانٛہہ چیز یُس تُرکی منٛز
بنیوٗمُت آسہِ ۔ یتھ تُرکی ہنٛز مُہر آسہِ ۔ ترٛکستأنی ۔

تُرٕکی :۔ تُرٕکُک ۔ یتھ یا یس تُرکی ستی توٗلُق آسہِ ۔ تُرکس
منٛز بنیوٗمُت یا پأدٕ سپُدمُت ۔ تُرکستانُک ۔ تُرکستأنی ۔

تُرُک بوٗلُن :۔ ا ۔ فَر فَر کران بوٗلُن ۔ فَر فَر کران کتھہٕ
کرنہٕ ۔ جَل جَل کتھہٕ کرنہٕ ۔ ڈٕلی ڈٕلی کتھہٕ کرنہٕ ۔
تیز تیز کتھہٕ کرنہٕ ۔ ۲ ۔ کأکی گی سان کتھہٕ کرنہٕ ۔
کأکی کتھہٕ کرنہٕ ۔ زیرکی سان کتھہٕ کرنہٕ ۔

تُرُن :۔ ن ۔ مؤل ۔ تُرن < پراکرِت: تُسار < س: تُشار ۔
ا ۔ ہوٚنٛدُر ۔ ہٕنٛدرِیوٗمُت ۔ سَرِد ۔ ٹھنٛڈ گوٗمُت ۔
سَرِد گوٗمُت ۔ باسی ۔

تُرُنن ، تۄرُنن :۔ ن ۔ مؤل ۔ تُرن < پراکرِت: تُسار <
س: تُشار ۔ ہوٚنٛدرُن ۔ سَردُن ۔ سَرِد گرٕژھن ۔
ٹھنٛڈ گرٕژھن ۔ ترُن ۔

ترُے (کرُن): -ن ۔مؤل ۔ترُے <س: تؤریہٕ] شنگر کرٕنی ۔ریٚثھ تِلُن۔

ترُبتھ: -م ۔مؤل ۔ترُبت <ع: تُربة ۔قبر ۔مزار۔

ترُشائے: -مؤل ۔ترُشا <ف: ترُش ۔ا۔ژوکھر ۔ژاچھر۔
۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) تُند مزاز ۔وؤل۔

ترُیا: -م ۔مؤل ۔ترُیا <س: ترُی یا ۔منٛز ژؤرِم حالتھ۔
گوڈنچہ ترٕے حالژ چھےٚ ۔ا۔زاگرتھ ۔وُزیا ہُشار آسنٛچ حالتھ ۔۲۔سوٚپُن ۔خاچ یا خابس منٛز آسنٛچ حالتھ ۔۳۔سُشُفتی ۔مَس نیٚندر آسنٛچ حالتھ۔
ژؤرِم چھےٚ رؤحأنی حالتھ ییمہِ وِزِ رؤح چھُ پننِس اَصلِیتس منٛز آسان۔

ترُیاتیتھ: -مؤل ۔ترُیاتیت <س: ترُیاتیتہٕ] "ترُیا" تہٕ گژھِتھ ۔پؤژیُم تہٕ أخری رؤحأنی منٛزِل، گوڈنِکی ژور چھِ ۔ا۔زاگرتھ ۔۲۔سوٚپُن ۔
۳۔سُشُفتی تہٕ ۔۴۔ترُیا۔

ترٕز: -ن ۔مؤل ۔ترٕز <س: تِکمہٕ ۔اَکھ مجِہ ذاتھ ۔اکہِ قسمُچ مُج یتھ زیٖوٗٹھ دَن چھُ آسان ۔تارٕ ترٕز ۔وُچھو "تارٕ تیٖز" تہٕ۔

ترٕزکھ: -مؤل ۔ترٕزکھ <؟ ترُکی، ترُک] گاٹُل ۔ذٔہین ۔ہُشار ۔تیز ۔حأضر جواب ۔تبلنگہٕ ۔(یہِ چھُ شُرِس ستۍ وَرتاونہٕ یوان)۔

ترٕزکھ ۱: -ا۔ضأبطہٕ ۔قأید ۔قونوٗن ۔أیین ۔۲۔ٹھکہٕ ٹھکہٕ ۔حشمتھ ۔شانہٕ شوکتھ ۔جاہہٕ حشم ۔شان ۔ٹھاٹھ ۔وِقار ۔مرتبہٕ ۔۳۔کأنسہِ بادشاہ سُند پانس متلِق لیٚو کھمُت کانٛہہ واقہٕ ۔م، ترٕزکہٕ جہانگیری۔

ترٕزکھ ۲: -ن ۔مؤل ۔ترٕزکھ <؟ ۔کولہٕ ٹوٗنٛچ ۔زیٖٹھ تونتھ کرِتھ اَکھ جانا واریُس گاڈ کھسوان چھُ۔

تغیانہٕ (طغیانہٕ کرٕنی): -ترٕ کرنہٕ ۔ترٕٹھ کرنہٕ ۔ترٕ پچہٕ کرنہٕ ۔پھیٚنٛژنی کرٕنی۔

تُفنگ: -ن ۔مؤل ۔تُفنگ <ف: تُفنگ] ژرِ بۆنٛدوٗق ۔چھرٕ بۆنٛدوٗق ۔رَفل۔

تُفنگ تُلُن: -ٹاسہٕ رارے مِلوٕنی ۔تیٚھر ژلنٕی ۔بڑٕ سَخ پرٕ خاش تُلُن۔

تُفنگ لایُن: -سچھرٕ بۆنٛدوٗق چلاوُن ۔ژرِ بۆنٛدوٗق چلاوُن ۔گۆلی لاینٕی۔

تکہٕ ۱: -ن ۔مؤل ۔تکہٕ <ف: تکہ ۔پیٚتہٕ روٗس کان ۔یتھ پیٚتہٕ بدل کلہٕ یا پھوٗل ہیٚوٗہ آسہٕ۔

تکہٕ یُن: -ا۔یہِ چھُ وۆہو ۔کان یُن ۔م، تیٚتھ ییہٕ نَس تکہٕ ۔۲۔سخ ناگوار گژھُن ۔مُضِر باسُن ۔م، میانہٕ زَن چھُس تکہٕ یوان۔

تکہٕ ۲: -ا۔گشر، چھوٗر ۔۲۔لوکچہ لوکچہ مکایہٕ وَچہٕ ۔پھمب ۔پھمبر۔

تکی: -وُچھو "تکہٕ ۱"

تکی ینٕی: -وُچھو "تکہٕ یُن"۔

تکسہٕ: -ن ۔مؤل ۔تکس] (ہۆنی ہِنٛد ژپہٕ کنی مازَس بیترٕ وژہٕ ھِڑ) چھلہٕ، تکہٕ بیترٕ۔

تُکسہٕ کرٕنۍ:- چھلہٕ کرنہٕ - ژٹُن - ترٕ کرنہٕ - پھیٹنۍ کرٕنۍ۔

تُل ۱:- ن - مؤل - تُل < س: توٗتہٕ/ توٗلہ - ۱ - آنچہ بیترٕ وَرأے اَکھ دانہٕ دار مۆدُر تہٕ رَس دار میوٕ۔
۲- (کُنہٕ کُنہٕ) تُلہٕ کُل۔

تُلہٕ کھۄر:- تَس دَرٕیڈٕری شُرِس وَنان یُس تُلہٕ پھلبن پیٹھ گُذار کران چھُ۔

تُلہٕ ہار:- < س: توٗتہٕ + آشاڑھ - ہارُک رَتھ یَتھ منٛز سَخ گرم چھُ آسان - تہٕ تُل چھِ پَپان - (وَرگہٕ) گرمہٕ کڑاے - زبردس گرمی دوہ۔

تُل ۲:- ن - مؤل - تُل < س: توٗلہٕ - ۱ - گُرتھ تہٕ ژٕرتھ کون یا کانٛی - سَلیہ ہیٚوٗ کون = مِ، یٚنٛدرٕ تُل - گاسہٕ تُل - ۲- لۆٹ - لانٛچ - غلطی - مِ ، تُل کھارُن = لۆٹ لاگُن۔

تُل کھسنۍ:- ئبلی کانٛہہ اِلزام لگُن - لۆٹ لانٛچ یُن۔

تُل کھار:- لۆٹ لانٛچ اَنُن۔

تُل ۳:- مؤل - تُل < س: تُلا - تُل -] وَزٕن - گوبر - مِ، ڈاے پوش تُل، اتھ کیا چھُ تُل، تُلہٕ تُل تے تُل نو کیٚنٛہہ - ۲ - ژٕ تُل (پتھر پیٹھہٕ) - تھۆدٕ تُلُن۔

تُلس تُل:- وَزنس وَزٕن - وَزنس برابر وَزٕن۔

تُل کرُن:- ۱ - وَزٕن کرُن - اتھہٕ سٟتۍ دَر کرُن - (کُنہٕ چیز کہٕ) وَزنک یا گوبُرک اَنٛدازٕ کرُن - اَتھہٕ سٟتھہٕ پأٹھۍ وَزٕن کرُن - ۲ - (شُری گنٛدُن)

کوٗٹس دوٕیوٕ اَنٛدٕ وزٕ شُری اَکھ اَنٛد ہیٚوٗ رتہٕ اَکھ بوٗن کھأرتھ وأرتھ سوار کھینٛہہٕ - کرکچہٕ مُہل لاگُن۔

تُل ۴:- ن - مؤل - تُل < س: تُلنہٕ - تُل -] ۱ - کُنٛکی زٕ ژور بٔرگ یا پوش بیترٕ یکہٕ وَٹہٕ تھوٗتھ یا تِتھے کیٚنٛہہ وَزنہٕ کم پٔہن - مِ، ۱ - پوشہٕ تُل، ہاکہٕ تُل، سوژلہٕ تُل بیترٕ - ۲ - گاوٗترٕ اوتہٕ گاسہٕ تُل کھنٛڈ۔
۲ - گُرٹ - گُٹ (گاسٕچ بیترٕ) - ۳ - زیوٗٹھ وٕتھر، زٕزٕ ریوٗمت وٕتھر - "تُلی" جمع۔

تُلی پرٕنۍ - تُلی پرٕنۍ:- (آلٕری آسنہٕ کِنۍ) فوٗضوٗل تہٕ غأرضۆروٗری کامہٕ پیٹھ وَقت راوٕرُن - ئبلی کُنہٕ غأرضۆروٗری کامہٕ پیٹھ وقت گُساوُن - اَرٕسرٕ تہٕ کونٛچہٕ کرنہٕ۔

تُلی پلنٛنۍ:- (ل - م) گاسہٕ تُلی پلناونۍ - اصل تہٕ ضۆروٗری کأم ترٛأوِتھ (کھالتہٕ کِنۍ یا آلٕری آسنہٕ کِنۍ) اورٕ یورچَن کامبن پیٹھ وَقت راوٕرُن - اصل کأم ترٛأوِتھ فوٗضوٗل کامبن سٟتۍ ژھرٛ ژھ دِنۍ۔

تُلی ژأرنۍ:- (ل - م) گاسہٕ تُلی اَکہٕ اَکہٕ سوٚمبرٕنۍ - ژھرٛ ژھ دِنۍ - سِتٕھا سۆت سۆت کأم کرٕنۍ - آلٕری لاگُن - کأیل لاگُن - کأم کرن وِزکا یُن۔

تُل ۵:- < س: توٗلہٕ] وِوری وانس مُکس منٛز برٕہژ (شیٖشترٕ) سَلے یَتھ پیٹھ بیر چھِ لدان - (مُک = اَکہٕ قسمُک شٔکل)۔

تُل برُن:- تُلس پیٹھ بیر لدُن۔

تلَر :-ن۔ مۄل۔ تلَر <س: تیلاٹی۔ جنگلی تلَر گیوٗڑ۔

تُلَر پینٛز :-(تُلَر ٹوپۍ ستی) بَمبَر ووٗٹھنۍ۔ بَمبر پینٛز۔ سۭٹھا (تُلَر) ٹوپہٕ لگنہٕ۔٢۔(وَرگہٕ پاٹھی) بَمبر لگنۍ۔ سَخ پریشان گژھُن۔٣۔ باتر پینٛز۔ ٤۔ گلہٕ دِنۍ۔ (کُنہِ نشہِ) دوٗر ژلُن۔ وِیہہٕ ووتھُن۔

تُلا کوٗٹ :-<س: تُلا؟ کوٹہٕ۔١۔ بَجہِ ترٛکرِ ہنٛز ڈٔنڈ۔ کَنڈٕ چ ڈٔنڈ۔٢۔ بڈترٛکر۔ کَنڈٕ (لِل واکھ)۔

تُلاَنی :-مۄل۔ تُلان <س: تُل۔ صلاَحیتھ۔ اَچھ پھرتی۔ اَتھک ژوٗ تریر۔

تُلاَے :-م۔ مۄل۔ تُلاے <س: توٗلہٕ وتی] لوٗژلیف، رَضاَے بیترِ۔

تُلچ :-لوکٹ ''تُلُک'' کتریوٗ (لوکُٹ) کھنہٕ بانہٕ۔ یہِ چھُ ٹوٗرہیوٗ آسان۔ ''تُلُک'' لفظُک ژھوٹُر۔

تُلہٕ ترٛاو :-(ل۔م) تُلُن تہٕ پتھر تھوٗن۔ تُلہٕ تال۔ ووتھہٕ بیٹھ۔ بوزٕ شوژٕ۔ وٕطیر (کتھہِ باتھہِ یا چیزَن ترتیب دِنس منٛز) وُچھو ''تُلہٕ تال تھوٗنی'' تہٕ۔

تُلہٕ تال آسنۍ :-سَرن وِزِسنہٕ لگنہٕ۔ کنہِ نرِز نگہٕ برٛتھ دِنہٕ۔

تُلہٕ تال تھوٗنی :-بوزٕ شوژٕ کرِتھ کاٗم حسابہٕ حسابہٕ کرٕنی۔

تُلہٕ تاج :-<س: تُل۔١۔ یتھے ووتھُن تہٕ بہُن۔ ٢۔(وَرگہٕ) پرٛش۔ ژھرٛ تہٕ ژھرٛ ٹھ (خاصکرِتھ ژہیر بیمارِ منٛز) ووتھہٕ بیٹھ۔

تُلہٕ تاج لگنۍ :-وُچھو ''تُلہٕ تال آسنۍ''۔

تُلر، ترٛلر :-م۔ مۄل۔ تُلر <س: تیلاٹی۔١۔ اَکھ وُپھوٗن ٹوپَل کیوٗم۔٢۔ سُہ وُپھوٗن کیوٗم یُس ماچھ نیران چھُ۔(اَمِس چھِ پوشہِ تُلرتہٕ ونان)۔ ٣۔(وَرگہٕ پاٹھی)۔ تیز زنانہٕ، یوٗسہٕ کتھہِ پٔٹھ بُچھتھ نیہ۔ بَدمزاز تہٕ لڑایہ گر۔ ز۔ ج۔

تُلرِاوَل :-تُلرٕ ہنٛز روزَن جاے۔ تُلرِ چھےٚ اوٗل ترٛتھ جایہِ (یِژ پاٹھی پشہِ چہ زیہہٕ تل) بناوان بیٛیتھ نہٕ واوُک یار وٕ دُک بیتر خطر آسہِ تہٕ یوٗت بےٚ وایہ پاٹھی یتھ گژھتھ ہیٚکن۔ اَتھ چھےٚ تُلرِ اَندری کنۍ لوٗکٹ لوٗکٹ خانہٕ پننہِ روزنہٕ باپتھ بناوان۔ یتھس سوٗ بوٗتھ ڈُلاَمِس اَلس چھِ ''گن'' ونان۔ م، بوٗمبرِ گن۔ ماچھ گن۔

تُلہٕ کتر :-ن۔ مۄل۔ تُلہٕ کتر <س: تُلہٕ+ کٹھور۔ شٹھنہٕ ستی آبس یا شینس لگ مژکر۔ کٹھ کوٗش۔ ششُر۔ لوٗکمُت آب، شین بیترِ۔

تُلہٕ کترِ وعمارتھ :-(ل۔م) سُہ تامیر یُس تُلہٕ کترس بناونہٕ آسہِ آمُت۔(یُس تاپھ یا ترٛژ ڈیشی تھےٚ وبگلہِ) (وَرگہٕ) ناپاے دار۔ یتھ نہٕ دربر آسہِ۔ نہٕ پوشہِ وُن۔

تُلہٕ لاٗش :-تُلہٕ ۂنڈ۔ تمہٕ ۂنڈ یمہٕ گُلٕن کھسان چھےٚ۔

تُلہٕ مُل :-گانٛدربلہِ کنۍ اکہِ اَستھاپنک ناو، ییٚتہٕ راگنیا بگوٗتی ہنٛز تھاپنا چھےٚ۔

تُلہٕ مۄرِ ہنٛز نٔٹھ :-(وَرگہٕ) سَخ خوف۔ کُنہِ چیزُک لرزٕ یا اَہرٕ [تُلہٕ مۄرِ ستی اَسی شرٕ بن لایان تہٕ اوٚ کنۍ

اُس تمن سوٗ چھتھے تھر ووتھان]۔

ٹُلک: -ن۔ موٗل۔ ٹُلک < ?س: ٹُلکہ۔ کھنہ باپتھ گتر یُوبوٗ ڈٹوٗ رہیوٗ ہ بانہٕ۔

ٹُلُن: -ن۔ موٗل۔ ٹُل <س: ٹُل۔ ۱۔ پتھرِ پٹھہٕ کینہہ تھوٗ دکھارُن۔ ۲۔ تھوٗ درٕ ٹتھ تھوٗن۔ م، اتھہٕ تھوٗ دتُلُن۔ ۳۔ تھوٗ د کھارُن۔ تھز راوُن۔ بُلند کرُن۔ ہیوٗ رکھارُن۔ بڈراوُن۔ تیز راوُن۔ م، ریہہ ٹُلنِی۔ بزیہہ ٹُلنی۔ ۴۔ (نیندر ِ)وُز ناوُن۔ بیدار کرُن۔ ہُشیار کرُن۔ ۵۔ (یُس بہتھ یا شوٗنگتھ آسہِ سُہ) اِستادٕ کرُن۔ ووُدنی تھوٗن۔ ۶۔ (کانٛسہِ زیر زیر کرٕنی۔ وَدنس کھارُن۔ ہٕنز کٕہنز کرٕنی۔ ۷۔ ختن ہال گرتھ شر۔ (ختن ہأج) مُہراز بناوُن تہٕ اورٕ یور پھرِ وِتھ اَنُن۔ (یہِ چھُ کأشُر رَسم) م: دٔشر بیہناوُن۔ ۸۔ نقل کرُن۔ کُنہِ پٹھہٕ تارُن یا پھرُن۔ م، مِیانہٕ کتابہٕ پٹھہٕ ٹُل۔ ۹۔ (کانٛہہ) پیٛوٗمُت بٔیہہٕ آباد کرُن۔ یُس نہٕ کانٛہہ صوٗرَتھ آسہِ سُہ بٔیہہٕ پاپر جا کرُن۔ بجا کرُن۔ ۱۰۔ کم کرُن۔ موٗٹھ گھنڈ ٹُلنی یا ٹُلتھ تھاوٕنی۔ اُدٔہن ہٕنزِ یا کانٛسٕنی۔ م، ہم ٹُلُن۔ اَلگ کرُن۔ ہیوٗن کرُن۔ ژٕٹتھ نٔین۔ م، دِل ٹُلُن۔ ۱۱۔ دو کھہٕ یا ماتمہٕ نشہِ کانٛہہ کڈُن۔ ۱۲۔ کانٛہہ ہتھی یار استیمال کرنہٕ باپتھ اتھس کنتھ رٹُن۔ ۱۳۔ رٕٹتھ نٔین۔ گرفتار کرُن۔ ۱۴۔ جلیہ

پٹھہٕ ڈالُن۔ نوکری نشہِ الگ کرُن۔

ٹُلتھ تھوٗن: -۱۔ (پننہِ جایہِ پٹھہٕ ٹُلتھ بٔیس جان جایہِ) سمبأ لِتھ تھوٗن۔ مُنأسِب جایہِ تھوٗن۔ شیٛرِتھ تھوٗن۔ ۲۔ رٕژھرِتھ تھوٗن۔ اَتی تھوٗن۔ بٔیس دوہَس پٹھہ تھوٗن۔ ۳۔ کُنہِ جایہِ یا عوٗہدٕ نِشہِ اَلگ کرُن۔ موقوٗف کرُن۔ ۴۔ بالایہِ طاق تھوٗن۔ جواب کرُن۔ توٗلُق ژٕٹُن۔ م، اَمی چھےٚ کرتام شَرم ٹُلتھ تھٔو مُژ۔ ۵۔ جیل نٔین۔ بأنٛدی وان لدُن۔

ٹُلہٕ ٹُل: -ٹُلُن تہٕ ٹُلُن۔ گرِ گرتھوٗ دٹُلُن۔ چیٖزن اورٕ یورڈ لنچ مانٛد۔

ٹُلہٕ وٕنی: -م۔ موٗل۔ ٹُل <س: ٹُلہَ + پٔنیہ۔ ۱۔ کینٛہہ ٹُلنچہ ہار۔ (بور بیترٕ) سارنے موٗزوٗری۔ اَکہِ جایہِ پٹھہٕ بٔیس جایہِ کانٛہہ چیز واتناونچ موٗزوٗری۔ م، سامانہٕ ٹُلہٕ وٕنی۔ ۲۔ کینٛہہ چیز دوٗریا ختم کرنُک خرٕچ بیترٕ۔ م، دوکھ ٹُلہٕ وٕنی۔ تِچھ ٹُلہٕ وٕنی۔

ٹُلے لوٗنگُن: -اَکھ شُری گِنٛدُن (یہِ چھِ یژ پأٹھی لوکچہ لوکچہ کورِ گنٛدان)۔ اَتھ کھیلہِ منز چھےٚ کوٗرِ تہٕ کوٗر اکھأ کس سٟتی تھر ملہٕ نأوِتھ وارِ وارِ اَکھأ کس تھوٗ دٹُلان تہٕ وَکھنے کران۔ یہِ ناو چھُ اَتھ امہِ کِنہِ پیٛوٗمُت تہٕ کیأزِ کورِ چھےٚ گنٛدان گنٛدان وَژُن وَنان تہٕ پٔرِتھ وَژنہٕ پتہٕ وَنان "ٹُلے

لوٗنگن''، جواب چھُس یوان ''تُلان چھُس''۔

تُل پلو ووتھ ژلو :- یہِ چھِ تمہِ وِزِ وَنان ییلہِ کانٛہہ بَلایہِ یا مُصیبَتھ وُچھتھ نہٕ ہیکہٕ کٔنہ سوٗرُے اُتی تراوِتھ مُقابلہِ کرِتھ یا ییلہِ کانٛسہِ ژلہِ ژل لگہِ۔

تُمارٕ :- ن۔ موٗل۔ تُمار <؟۔ اَکھ گلہِ وَس، یہِ چھُ ژٔنڈر رہیوٗ ہ یا ترٛکوٗنجل آسان۔ یہِ چھُ ڈیکس پیٹھ لاگنہٕ یوان۔

تُمارِ کلپٕش، گلہِ پوش :- سوٹاٗچ یتھ تُمارٕ تگہِ لاگتھ آسان چھِ۔

تُمچ :- [م۔ موٗل۔ تُمچ <س: تُمبکہٕ۔ م۔ تُمچ] یڈ (خاصکرِتھ شُری سٕنز)۔ بٔنڈر۔

تُمچ ہِنز :- یڈ ہِنز (خاصکر شُرِس)۔ شِکم سیر سپدُن۔ بو چھِ ژٔلنی (کیٛنٛہہ کھیٛتھ)۔

تُمن :- سبٹھا نیٛک تہٕ اٗنٛدرٕ ہُمَل موٚہنیوٗ۔

تُمبکھ نارٕ :- م۔ موٗل۔ تُمبکھ نار <س: تُمبکہٕ + ناڑی] اَکھ کوٗشُر (وایِنٛگ) ساز، یہِ چھُ زیٹھ گردَن گرِتھ نار رہیوٗ ہ آسان یتھ ژٔکس بستہٕ لاگتھ آسان چھےٚ۔

تُمبہِ ا :- ن۔ موٗل۔ تُمب <س: تُمبہٕ۔ اَکھ قسمُک الہِ گڈُر (یتھ منز فقیر بیترِ آب ساران کران چھِ)۔

تُمبہِ ۲ :- ن۔ موٗل۔ تُمب <پرٛاکرِت: تُنبہ او <س: تُنبہٕ۔ ا۔ لویہ ہُنٛد اَکھ خاص قسمُک گلہِ کھوٚل گڈُو۔ لوٗٹی۔ ۲۔ سہٕ ہینٛگ بیترِ ییمہِ ستی علاجہ

با پتھ چار بٔنٛدس رٹتھ چھُ کڈنہٕ یوان۔

تُمبہِ وار :- اَکہِ قسمُک سگہٕ وور، یہِ چھُ گِلس نٕش ژٔ کہِ کھوتہٕ تنگ آسان۔

تُمبہِ وور :- گلہِ تہٕ ژٔ کہِ اَکی کھجرٕ (اَکہِ قسمُک) سگہٕ وور۔

تُنہٕ :- <س: تنہٕ۔ نکٕ توٚملہٕ پھٔلی۔ سیُر۔ ژال۔

تُنٛد :- موٗل۔ تُنٛد <ف: تُنٛد۔ (مزاز کٔنی) ووٗل۔ تیز طَبع۔ منٛہٕ دوٗ د۔ ترٛوش۔ یَس وٗلی خشم یا ژٔ کھ آسہِ کھسان۔

تُنٛدی :- م۔ موٗل۔ تُنٛد <ف: تُنٛدی۔ ا۔ تیزی، پھُرتی، جلدی، وُتاوٗلی، باثبر۔ توٗہ تمبلی۔ ۲۔ سختی (دادِچ بیترِ)۔ ۳۔ طیش، توٗہ، ژٔ کھ۔ ۴۔ طبیِٔچ تیزی، گرمی۔ ووجر۔ ترٛوشر۔

تُنٛدُن :- موٗل۔ تُنٛد <ف: تُنٛد۔ (ورگہِ پاٗٹھی) تٔتُن۔ گرمُن۔ وولُن۔ تیزُن۔ ژٔ کھ کھسنی۔

تُنٛزر :- موٗل۔ تُنٛزر <ف: تُنٛد + ار۔ ا۔ تیزی۔ پھُرتی۔ ۲۔ تیزی، زیٛادتی، شِدَتھ آسنی (دادِ دگہِ ہٕنز)۔ ۳۔ درٛوجر۔ قیمتن ہُنٛد تھدُن۔

تُہنٛد :- <س: تنٛد۔ ا۔ چون (یہِ چھُ یزتہٕ سان کانٛسہِ ''چون'' بدلہِ وننہٕ یوان)۔ ۲۔ اَکہِ کھوتہٕ علاوٕ شخصن ہُنٛد۔

تۆ

تۆ :- < آوازِ پیٹھ۔ یہِ چھےٚ اَکھ آواز یوسہٕ شُری گندنہٕ

پاٹھی اَکھ اَکِس کنِس تَل کران چھےٚ۔

توٗبرٕ:-ن۔موٗل۔توٗبر<ہ:توبڑا۔<س:پڑ وتھَ (پھرِ تھ)
اکہِ قِسمُک ٹھیلہِ یتھ اَنٛدر رگر گلہٕ تڑ آ وِتھ دانہٕ
چھُ کھوان۔

توٗتِیا:-ن۔موٗل۔توٗتیا<ع:توٗتیا۔نِلہِ تھوتھ۔

توٗتِیا کرُن:-نیٚگ نیٚگ کرُن۔ریزٕ خانہٕ کرُن۔پیٚنٛتی
پیٚنٛتی کرٕنی۔

توٗتی (تتی تی):-کوکربن تہٕ پوٚتبن آلو کرنچ آواز۔

توٗتی زبو:-ترٕچھِہ گتھہِ۔گتھہٕ یم جَل جَل کرنہٕ یِن (اَما
پوٚز) برٕمحل تہٕ مُناسِب آسَن۔

توٗتی زبوٗل:-تیز تیز گتھہ کرن ووٗل۔اُکی سے شاہَس
منٛز سبٹھا گتھہ کرٕوُن۔یُس تڑُک بولہِ۔

توٗتی لَمبُکھ:-ن۔موٗل۔توٗتی لمبکھ<س:تنٛڈ+لَمبکہٕ]
زہٕٹھ زاہٕٹھ۔زہٕٹھ داستان ییمہٕ منٛز گتھہ منٛزٕ
گتھ نیرٕ۔زہٕٹھ ڈیٖلیل۔سوٗ ڈیٖلیل یا گتھ یتھ نہٕ
سَہل سَہل اَنٛد واتہِ۔(کاٗنسہِ ہنٛز) دَناسپرٕ۔
دأدی کانٛگر۔

توٗج:-مُنٛزٕ منٛزٕ پنگہٕ۔م، پنگہٕ توٗج۔

توٗدٕ:-ن۔موٗل۔توٗد<ف:تودہ۔ا۔ڈیر۔اَمبار۔اَمبر۔
بوٚن۔۲۔سُہ بوٚٹھ یا لُبر بیترٕ یتھ تَل چانٛد ماری
گرنہٕ پیٚیہٕ، گولہِ چلاونہٕ ہیچھناونہٕ یِن۔

توٗدٕ کرٕنی:-ڈیر کرٕنی۔اَمبر کھارٕنی۔گنٛکی اَمبار کھارٕنی۔

توٗدٕ گرٕٹھنی:-اَمبار کھسنی۔ڈیر گرٕٹھنی۔اَمبر کھسنی۔

۲۔سبٹھا مقدارس منٛز (کانٛہہ چیز) جَمع گرٕھتھ
ڈوٗلن۔لود کھسُن۔

توٗرا:-[موٗل۔توٗر] اَکھ جاناوارِیَس گلس ووزُل تاج
ہیوٚہ چھُ آسان۔

توٗر۲:-م۔موٗل۔تور<س:تڑوٹک۔چھانہٕ سُند اَکھ
تیز پینہٕ دار ہتھی یا ریٖمہٕ ستی لٔکر گرنہٕ یا ڈلنہٕ چھےٚ
یوان۔

توٗری:-تیٚتھی جایہِ۔تیپٲری۔تمی طرفہٕ۔تمی اَنٛدِ (تیٚیچ گتھ
آسہِ چلان)۔توٗت تہٕ۔تیپٲری تہِ۔تیٚتھی طرفس
کُن۔بل گل تیپٲری۔تمی اَنٛدِ۔ییتہٕ آ و توٗت
م، روپیہ سوٗزیوٚس توٗری واپس۔

توٗری دیٖن:-۱۔(ل۔م) یَس نِش یا ییتہٕ پٹھہٕ اوٗنمت
آسہِ (کانٛہہ چیز) توٗری نیٖن۔۲۔(وَرگہٕ پاٹھی)
واپس دیٖن۔واپس کرُن۔پھیرِتھ دیٖن۔
اَتھہٕ پیٹھی واپس کرُن (کانٛہہ چیز)۔

توٗری رٹُن:-نیوٗمت نہٕ واپس سوزُن۔واپس نہٕ
دیٖن۔پانٕسے نِش رٹُن، کھیوٚن۔

توٗز:-اَتھن تہٕ کھورن ہنٛزن اوٚنگجن ہنٛدی ٹینٛڈی۔

توٗزٕتُلنی:-(ل۔م) ٹینٛڈی تُلنی۔دُم تُلُن، کرٕکہٕ ناد
تُلُن، سَخ دَبار کرُن۔

توٗزوٚدٕتھنی:-کُنہِ گتھہِ پیٹھ کرٕکہٕ نادوٚو تھُن۔دُم وٚدٕتھُن۔

توٗسی:-ن۔موٗل۔توٗس] سُہ رَنٛگ یُس توٗسَس چھُ
آسان۔توٗسک ہیوٚہ رنٛگ۔سوٗری رنٛگہٕ۔

توٗل:-ن۔موٗل۔توٗل < س: توٗلہٕ۔ پھٔمب۔ ٲستھر۔ مِ، توٗلہٕ پَر یانگ۔

توٗلہٕ:- وَزنہٕ کٔنی۔وَزنہٕ تلہٕ۔ مِ، ڈاے پوشہٕ توٗلہٕ۔

توٗلی توٗلی گَتھہٕ کرنہٕ:-ا۔بوٗز شوٗز گرتھ گتھہٕ کرنہٕ۔ گوبہٕ گوبہٕ گَتھہٕ کرنہٕ۔ مُدَر برٲٹھی گتھہٕ کرنہٕ۔ ۲۔نَخرٕ گٔری گٔری گتھہٕ کرنہٕ۔ کأکِگی سان گتھہٕ کرنہٕ۔

توٗن:-ن۔موٗل۔توٗن < س: تُنٛڈٕ۔ یڈٕ ہُنٛد سُہ حِصہٕ یتھ زہنہٕ وِزنان ژٹنہٕ چھےٚ یوان۔ناف۔ (کینٛہہ لوٗکھ چھِ "توٗن" بَدلہٕ "توٗن" تہٕ وَنان)۔

توٗنی:- اَکہِ قِسمُک یارِ کُل۔اَچھ لٔکر چھےٚ ووز جارِ سان آسان۔

توٗنٛج:- دٔنٛز۔ مِ، شالی توٗنٛج بیترِ۔

توٗنگ:- اَکہِ کُلیُک ناو۔یہِ چھُ زانٛگلی دأژ ہُنٛد اَکھ کُل یُس مزارن منٛز آسان چھُ۔ اَتھ اَسی پتھ کالہٕ کمانہٕ بناوان۔

توٚ

توٚبرُک:-ن۔موٗل۔توٚبرُک < ع: تبرُک۔ ا۔ بُزرگانِ دیٖنَن ہٕنٛدی برکَتھ دار چیز یم کأنٛسہِ نِش یا کُنہِ جایہِ (اَستانس بیترِ منٛز) زیارٕژ خأطرٕ رٔژھراونہٕ آمتی آسَن۔ ۲۔ ثوٗبِد۔ سُہ چیز (مبقد ار کَنٛی کم) یُس کُنہِ اَستانہِ یا رٕژ مجلسہِ منٛز اعتقاد موٗجوٗب رٹنہٕ ییہِ۔ یہِ مُتبرٕک تہٕ پاک مانہٕ ییہِ۔ کُنہِ مذٔہبی مجلسہِ منٛز پرمَتہٕ کُنہِ چیز منٛز رٔژھ کھنٛڈ۔ ۳۔(وَرگہٕ) نایاب۔نہٕ بنہٕ وُن۔ غنیمتھ۔ مِ، یتھی ہوی بُزرگ چھِ وونی توٚبرُک۔

توٚت ا :-ن۔موٗل۔تَت < س: تپتہٕ) پڑاکرٕت: تتہٕ۔ ا۔سَخ گرٕم۔ ۲۔کأم کرُن۔سَرگرٕم۔ ۳۔تُنٛد مزاز۔تیز مزاز۔یُس وٕلی ژکھ آسہِ کھسان۔ووٗل۔ ۴۔نارٕتوٚت۔دَزَن آکھ۔ بَدنگ سُہ آکھ یا نِشانہٕ یُس دَزنہٕ پتہٕ روٗدمُت آسہِ۔ ۵۔سُہ فقیر بیترِ یُس نَنٕے گراماٗژ کرِ۔ نوٗنے وَنان آسہِ۔ مِ، ٹژ۔ مِ، ٹژ جاے۔

تتہٕ پھوٗ:- توٚت شاہ۔گرٕم شاہ (یُس اَسہِ کَنٛی ییہِ تژ اونہٕ)۔

تتہٕ پھوٗکرُن:-(سُہ کھیٚنہٕ چیز بیترِ) یتھ باہ ووتھان آسہِ۔سیٹھا توٚت۔سیٹھا گرٕم۔یتھ اَتھ لاگنہٕ اَتھے دَز۔گژکہِ دِوُن۔

تتہٕ تأو:-(وَرگہٕ) گرمہٕ کژاے۔سیٹھا گرٕم۔

تتہٕ تأوکرٕنی:-سَخ گرٕم کرُن۔گرمہٕ کژاے کرٕنی۔ تاپَس منٛز زالُن۔تاپہٕ زالُن۔کأنٛسہِ تتہٕ تأوکرٕنی۔

تتہٕ تأوگژھنی:-ا۔سَخ گرٕم باسُن۔گرٕم پوٗرُن۔ ۲۔(تپہٕ زَرٕ ستی) بَدن زَن دَزان آسُن۔

تتہٕ خانہٕ:-ا۔گرٕم کوٗرمُت کمرٕ۔گرموومُت کُٹھ۔ حمام بیترِ۔ ۲۔سُہ کُٹھ یُس تاونہٕ آسہِ آمُت تہٕ یتہٕ مُجرِم بیترِ سزاہہٕ پأٹھی تھوٗنہٕ ییہِ۔

تتہٕ کان لاگُن :-(چاروٲیس پھُٹنچہ جایہِ یا پھپھرَس بیترِ) وڑوت لاگُن ۔

تتہٕ ووٚنی :-گڑ کہِ دِوُن آب۔گرم آب۔رَہسر۔بُسر۔

تتہٕ ہار:-آب وُشناونہٕ باپتھ اکھ بانہٕ۔یتھ سماوار کِ پاٹھی منز باگ نورآسان چھُ، یتھ منز تیوٚنگل تراوان چھِ تہٕ آب چھُ تتان۔

تٔژتاوِلگُن :-۱۔تاپہ ژٔنجہ لگُن۔۲۔(وَرگہٕ پاٹھی) سِتمس لگُن۔تاوُس لگُن۔

تٔژگترِ ہینہٕ:-(کانٛہہ کاٚم بیتر کرِنی) ہَر گزنہٕ مانٔنی۔نکارکرُن۔وُچھو "تٔژگنہٕ ہینہٕ"۔

تٔژگنہٕ ہینہٕ:-(کینٛہہ کرنہٕ وِزِ) گلوٕ دِنٔی۔نوزنوز دِنٔی۔کانٛہہ کاٚم بیترِ کرنُس نکارکرُن۔ہَرگزنہٕ مانُن یا مَٹہٕ ہیوٚن (کینٛہہ کرُن)۔کھوٚش اُتھس کتھ جواب دیُن۔

تٔژ کلہٕ پُشہٕ دِنٔی:-وُشناوٕی وُشناوٕی ٹوپہِ گلس دِنہٕ۔ ٹۆرِتھ پیرِ ٹوپہِ گلس دِنہٕ (یہِ اوس پتھ کالہِ یُڈ دادیُک علاج گنزرِنہٕ یوان)۔

تٔژتاو:-(ل۔م) تٔپِمژ تاو۔تٔژکراے۔(وَرگہٕ) (رِتہٕ کالچ) تاپہ کراے، تاپہ ژٔنڈ۔سبٹھا توٚت تاپھ۔

تٔژگترِ پلہٕ ناوٕنی:-(تَس کانٛسہِ شخصہِ سٕتۍ یَس نِش نہٕ توٚقہ آسہِ) جالسازی وَرتاوٕنی۔

توٚت آسُن:-۱۔(کانٛہہ چیز) گرم آسُن۔کُنہٕ چیزس تٔژر آسُن۔۲۔(دَرویشہٕ بیترِ سُند) گرم آسُن، وٲتتھ آسُن۔جان پایُک آسُن۔۳۔یاوٕ آسُن۔

توٚت ترُن:-(ل۔م) گرم سَرِد۔۱۔(وَرگہٕ) جان ناکارِ۔غم تہٕ خوٚشی۔۲۔(بَتہٕ بیترِ) اوٚڈ توٚت تہٕ اوٚڈ ترُن۔ترُن بَتہٕ تہٕ وُشن سیُن یاوُشن بَتہٕ تہٕ ترُن سیُن۔۳۔یُتھ تیُتھ (بَتہٕ بیترِ)۔

توٚت ترُن ژالُن:-(زِندگی منز) سَرِد گرم ژالُن۔ خوٚشی تہٕ غم برداش کرُن۔

توٚت ترُن گرٛشُن:-۱۔اوڈترُن تہٕ اوڈوُشُن (بَتہٕ بیترِ) کھینہٕ سۭتۍ بیمار گرٛشُن۔۲۔(وَرگہٕ پاٹھی) ناپرہیز گرٛشُن۔کانٛہہ چیز نہٕ وَیُن۔آم ڈام گرٛشُن۔

توٚت رَہسر ہیوٚہ:-سۭتہٕ پھوٚکرُن۔سبٹھا توٚت۔ سبٹھا گرم۔گڑکہِ دِوُن۔

توٚت کھیوٚن:-تاپرَتوٚری کرِنی۔پرٛژُن پرٛاژن نہٕ۔ تاب نہٕ کرُن۔

توٚت وَنُن:-نوٚنۍ نوٚنۍ وَنُن۔

توٚت۲:-[موٗل۔تَت>پرٛاکرِت:تَتہّ+تَت=س: تتر]تور۔تَتھ جایہِ۔توٚتنٕس۔تیٚاٚرٕ۔تَتھ طرفس۔ تَتھ علاقس۔

توٚتَتھ، توٚتُتھ:-توٚتہٕ نَس۔تَتھ جایہِ (نِش)۔تور (ییٚمہِ جایہِ ہنٛز کتھ چلان آسہِ)۔

توٚت تام، تانٛ:-۱۔تَتھ جایہِ تانٛ۔تورتام۔توٚتنٕس تام۔توٚتَتھ تانٛ۔۲۔تَتھ وقتس تانٛ۔تیٚتس کالس

(تیٚنٛچ خبر آسہِ یا اَنٛد اِز آسہِ)۔ تیٚتِس وَقتَس منٛز یا
تیٚتہٕ وَقتہٕ باپتھ۔ ۳۔ تتھ دَرجَس تانی۔ مِ، توٗت تام
تھٲوِن نہٕ کانٛسہِ خبر یوٗت تام ہٕتِس پیٚٹھ واتنووٗن۔

توحفہٕ :-ن۔ موٗل۔ توحفہ <ع: تحفة۔ نذرانہٕ۔ ڈالی۔

توحفے تو بَرُک :-(ہزلہٕ کٕنی) تہٕ یہ نہٕ کُنہ بنہٕ۔

توحمل، تحمُل :-ن۔ موٗل۔ توحمل <ع: تَحمّل] تاب۔
برداش۔ صبر۔ ژیٚڈ۔

توس :-(میٚژ موٗجوٗب) اوٚنگجہ ہٕنٛدِ کھجرِ۔ اوٚنگجہِ یوتا کھجر۔

توٗل ۱ :- ن۔ موٗل۔ توٗل <س: تُولَہ۔ ا۔ پھٔمبہٕ
وَرأے رَضأے۔

توٗل ۲:-<س:؟ تلہَ] جِسمٕک لرِ کانہٕ تٔلُک حِصہٕ۔ ہوٗل۔

تلی دود :- کانہِ دود۔ گوردَن ہٕنٛز اَکھ بیمأری یمہٕ
ستی ہٕلبن دَگ چھےٚ کران۔ نوٗمونیا۔

توٗل ۳:- کُنہ ہُنٛد اَکھ پاس۔

تومُل، تومُل :-ن۔ موٗل۔ تومل <س: تَنٛڈُلہَ] دانٛچ
گوٗج۔ (سُہ پھَل) یُس دانِس مُنٛتھ نیر۔ یہ
چھُ اَکھ اَناج۔

توملس منٛز کنہٕ :- ہتہٕ ییٚتہٕ رَژھا رَژھا۔ نبستن
سبٹھا کم۔ خال خالے۔

توملہٕ ٹوٗٹھ :- توملک اَکھ میٚژ۔ پَنٛداہ سیر تومُل۔

توملہٕ دَل :- داں دَل تہٕ منٛز دَل پتہٕ یُس دَل دانِس
مُنٛہ نہٕ وِزِ دِنہٕ ییہ۔

توملہٕ موٗنٛڈ :- گوٗس یا تیٚپلَس منٛز تولمت توملہٕ وور۔
گوٗس یا تیٚپلَس منٛز پاکہٕ اَنیٚ ہٕژ موٗٹ توملہٕ آنٛچ
ژوٗٹ۔ توملہٕ یأج۔

توملہٕ وور :- توملہٕ آٹیٚک بنومُت وور۔

توٗمب ۱:-ن۔ موٗل۔ توٗمب <پراکرت: تمبو <س:
ستمبھ] پأکی بیتر۔ خمہٕ۔ چھولدأری۔

توٗمب ۲:-ن۔ موٗل۔ توٗمب <م: ہ۔ توٗمبنا <س:
تُمبنہ۔ اَکھ اَنٛدٕ پیوٚت ہیوٗ ہ کَدٕتھ ییر یا پھٔمبہٕ
سیر (کتنہٕ باپتھ)۔ مِ، پھٔمبہٕ توٗمب۔

توٗمب ۳:- وُچھو ''تومبہٕ''۔

تومبری :- میٚژ یا لَکرِ ہُنٛد بنومُت سُہ گول تہٕ کھوکھرِ
ہیوٗ ہ۔ یتھ اَنٛد رماچھ گن چھُ آسان۔

تومبوٗر :-ن۔ موٗل۔ تومبوٗر <ف: تَنبُور] سیتارس
ہیوٗ ہ اَکھ ساز، اَمیُک توٗمب چھُ سارِوے سازو
کھوتہٕ بوٚڈ آسان۔ تان پوٗر۔

تومبوٗری :- تومبوٗرِ وایِن وول۔ یُس تومبوٗرِ وایِنس
پیٚٹھ گُذار آسہ کران۔

توملہٕ گاسہٕ :- سَفید رَنٛگہٕ پوش کٕرتھ اَکھ گاسہٕ ذاتھ۔

توملہٕ گوٗے :- اَکہٕ زَنٛگُک ناو یُس سبٹھا دوٗر آسان چھُ۔

توملہٕ ہاکھ :- اَکھ کیٚچھ یُس تِلہٕ گوگلس منٛز کھسان چھُ۔

توٗن ۱:- وُچھو ''توٗن''۔

توٗن ۲:-ن۔ موٗل۔ توٗن <س: تَنُہ۔ ا۔ زأویٖل۔
پتلہٕ۔ تونوٗخ۔ ہوٚکھمُت۔ کمزور۔ ۲۔ نوٗزُک۔
اُویٖل۔ زیر ہُنٛد۔ ۳۔ آب ہیوٗ ہ۔ سُہ ترل چیز

یُس نہٕ مۄٹ آسہِ۔

تۄنٛدٕر (تۄنٛدر):-ن۔مۆل۔تنٛدٕر<ف/ع: تنُّور]
کانٛدرٕ سٕنٛز لوٗکٕٹ موٗکٕٹ کوٗنٛدٕ (تۄنٛدرس چھُ
گۆل ژٕکہ کھوتہٕ کھۆل آسان)۔

تۄنٛدرَس نگھہِ کوٗنٛڈٕل:- تتھ چیٖزَس سٟتی مُقابلہٕ
یتھ نہٕ کانٛہہ ہشر آسہِ۔

تۄنٛدٕر (تۄنٛدرٕ) ژژٕٹ:-تۄنٛدرُک گترٕیُو ڈُلوم
ٹھانٛڈٕ۔(اَتھ چھےٚ جان موچرٕ ہَن آسان)۔

تۄنٛدٕر (تۄنٛدرٕ) ژۄٹ:-تۄنٛدرس منٛز پاکہٕ
اَنٛی ہٕژ ژۄٹ۔کانٛدرٕ وانٛج ژۄٹ۔

تۄنٛدرٕ جہ:-وُچھو "تنٛدرٕ جہ"۔

تۄنٛز:-اکہِ قسمُک بیٛول یُس ٹۄپَن، پھیپھرٕن بیترِ دَوا
چھُ۔(یہِ چھُ شُمالی علاقو پیٹھٕ اَنٛنہٕ یِوان)۔

تۄہمَتھ:-م۔مۆل۔تۄہمت<ع: تُھمَة] ہانٛژھ۔
لۄٹ۔لانٛج۔اِلزام۔

تۄہمَتھ کھسُنۍ:-لۄٹ یُن۔لانٛج یُن۔ہانٛژھ لگٕنۍ۔

تۄہمتھ کھارٕنۍ:-ہانٛژھ لاگٕنۍ۔لۄٹ اَنُن۔اِلزام دیُن۔

تۄہمتھ لگٕنۍ:-لانٛج یُن۔لۄٹ یُن۔ہانٛژھ لگٕنۍ۔

تۄہمتھ لاگٕنۍ:-ہانٛژھ لاگٕنۍ۔لانٛج اَنُن۔لۄٹ
تھوٗن لاگتھ۔

تۄہمتھ تیٛنۍ:-اِلزام یُن۔لۄٹ یُن۔ہانٛژھ لگٕنۍ۔
لانٛج یُن۔

تو

توبہٕ، توباہ:-ن۔مۆل۔توب<ع: تَوبَة۔ا۔پچھتاوُن
کینٛہہ کرنہٕ نشہِ گَن رَٹٕنۍ۔پَتھ روزُن۔بازیُن۔
۲۔اِستغفار۔نَدامتھ۔۳۔حأرتھ گژھنَس یا
حَسرتھ کڈنَس پیٹھ تہٕ چھِ توباہ وَنان۔م، توباہیہِ
بَلایہ آسہِ وُنہٕ پُشےٚ۔

توبے نوٗصوٗحا پرُن:-نوزِ دِنۍ۔ترٛاہہِ ترٛاہہِ
کرُن۔نَستہٕ رِکھ کرٕنۍ۔کنَن تھپھ کرٕنۍ۔

توباہ توباہ:-یہِ چھِ تمہِ وِزِ وَنان ییٛلہِ کانٛسہِ ہنٛز زیٛوٕ
کانٛہہ وُیکھرٕ گژھہ، بَد لحاظی ہنٛز گتھ بیترِ بوزان
چھِ۔مطلب چھُ آسان نَجاتھ (خوٗدایا)۔خوٗدا
رٕچھِن اَستغفِر اللہ۔ترٛاہہِ ترٛاہہِ۔

توبہٕ تقصیر:-توباہ توباہ۔تقصیر تقصیر [یہِ نہٕ پزِ تہٕ
گژھنَس پیٹھٕ افسوٗس کھٔنہِ وِزِ وَنان]۔

توبہٕ کرُن:-ا۔پچھتاوُن۔پَشُن۔۲۔ناکارٕ کامہِ نشہِ
پَتھ روزُنُک وادٕ کرُن۔پَتھ روزُن۔بازیُن۔
۳۔گوناہ بخشاونہٕ باپَتھ اِستغفار کرُن۔کانٛہہ
اَتُرٕ گژھتھ تتھ مأفی منٛگٕنۍ۔

توبوٗد:-ن۔مۆل۔توبوٗد<ع: تابُوت۔اِنسانہٕ سٕنٛدٕ رادٕ
اکہِ خاص طرٛیقہٕ بَناونہٕ آمُت سہٕ ہچُوٗ صۆندوٗق
یتھ منٛز لُدِتھ موردَس انٛد مَزار واتناوان چھِ۔
سمب۔جَنازٕ۔

توبۆدِ کڈُن:-ا۔ مورِد مزارس کُن نێن۔(کأنسہِ ہُنٛد)جِتاز کڈُن۔۲۔وُہوٗی وُہوٗی ختم کرُن۔ تباہ کرُن۔م، پٹ کڈُنی۔

توبۆدِ نیرُن:-ا۔(کأنسہِ ہُنٛد)جِتاز نیرُن۔۲۔(وَرگہِ)مَرُن۔ییمہِ دُنی یاہہِ گژھُن۔(یہِ چھُ ووٚہوتہٕ)۔

توپھ:-م۔مۆلِ۔توٗپھ <ف:توپ <تُرکی:توب۔ ا۔اَکھ جنٛگی ہتھیار۔اَتھ چھِ بُتھہِ زٕ تھٕ نأری ہوی آسان یمو منٛزی گولہٕ نیران چھِ۔یہِ چھُ جنٛگس منٛز گولہٕ بأری کرنس لگان۔۲۔سو آواز یوسہٕ شورٕ گولہٕ پھاٹہٕ وَنہٕ کنی نیرِ۔ٹاس۔م،مےٚ بۆز توپھ۔

توپھِ بُتھہِ دِین:-(ل۔م)توپھ ہِنٛدِس کلس بُتھہِ تھوٗن۔(وَرگہِ پأٹھی)کُنہِ بلایہِ بُتھہ دِین۔(کُنہِ)دُلٹہٕ تہٕ خطرناکھ کامہِ لاگُن۔

توپھِ دِین لایق:-(لِ۔م)توپھہِ ستی گالُن لایق۔(وَرگہِ پأٹھی)کو پھچل۔بدخاہ۔رٕذیلہ۔موٚہنیوٗ۔یہِ چھِ ژٕکھہِ وِزِ تس شخصس وَنان یُس نہٕ یوٗرک بوزِیا وادکرِ یا اَرٕ اَنہِ۔اَتھ جایہِ چھِ ’’توپھِ گنڈُن لایق‘‘ تہٕ وَنان۔

توپھِ گۆل:-توپھِ ہُنٛد دَہانہٕ۔توپھہِ ہِنٛدِ نارٕیک دَہانہٕ یتہٕ پأری توپھ نیران چھےٚ۔

توپھ ژٕاوِنی:-ا۔توپھ چلاوِنی۔توپھ لایِنی۔۲۔شور گولہٕ پھاٹہٕ وُن۔۳۔کأنسہِ سلأمی دِنہٕ باپتھ توپھ چلاوِنی۔

توپھ خانہٕ:-ا۔توپھ تھوٚنٛچ جاے۔(سو جاے)ییتہٕ توپھ آسن تھوَنہٕ یِوان۔۲۔سُہ عملہٕ یُس توپھہٕ ژٕاوِنس پیٹھ(مُقرر)آسہِ۔

توپھ لایِنی:-(کأنسہِ یا کُنہِ)توپھہٕ ستی گولہٕ لایُن۔ توپھ چلاوِنی۔۲۔(وَرگہِ پأٹھی)(کأنسہِ بڑٕ نہہ کُنہِ)ژٕٹہ گتھ وَنِنی یوسہٕ تَس گۆلی ہِش یِیہ، یوسہٕ نہٕ سُہ ژالہِ۔

توپھ یِنی:-ا۔(کأنسہِ یا کُنہِ)توپھہِ ہُنٛد گولہٕ یِن۔ ۲۔(وَرگہِ پأٹھی)کانٛہہ کام بیترٕ کرِنی۔ظُلم ہیوٗ ہ گژھُن۔مُشکِل گژھُن۔دِلس لگُن۔

توتہٕ:-<پرٛاکرِت:تاوُس:تاوَت+اَپہِ]تہٕ اَستہ تہٕ۔اَمہِ باوۆجوٗد۔تہٕ کرِتھ تہٕ۔تاہم۔

توتہٕ(طوطہٕ):-ن۔مۆل۔توتہٕ/طوطہٕ <ف:طوطا/توتا۔ ا۔سبز رَنٛگہِ اَکھ خوش یِوُن جاناوار یَس ووزِج توٚنتھ چھےٚ آسان۔اَکہِ قِسمُک شوگہٕ۔ ۲۔(وَرگہِ)باشہِ کرُوُن تہٕ خوش یِوُن شُر۔شکیل۔سوندر۔خۆبصوٗرَتھ۔

توتہٕ بۆلی:-ا۔(وَرگہِ)(لوکٹس شُری ستٕ)خوش یِوٚنہِ گتھہِ،باشہِ۔۲۔زَنانہِ ہُنٛد داے۔

توتہٕ گجر:-(باشہِ کرِنس شُری سُنٛد)اَڑ گجر۔

توتہٕ نس:-پیوٚت کرِتھ کاوی دارنس۔توتہٕ توٚنتھ ہِش نس۔

توتلا:-م۔مۆل۔توتلا <س:توتلا۔ا۔پارٕوتی بگوٗتی ہُنٛد

اَکھ رِپھ۔۲۔ أکِس دٕبوی ہُند ناو، أمی سٕنز تھاپنا چھےٚ کوٚہس پیٹھ (یَس کٔشیرِ منٛز پٔزان چھِ)۔

توتھ:۔م۔مؤل۔توت >س: سُتتہٕ۔صِفتھ۔گون۔

یہ چھُ یژپأٹھی ہَزلہٕ پأٹھی اِستیمال سپدان۔

مِ، یم چھِس توتھ۔

تورا: ۔ن۔مؤل۔تار >س: تاڈٕ۔ا۔ہچو چُھٹھکی۔دارِ بَر بیترِ بَند کرنہٕ باپتھ ہچُو روٗٹھ۔۲۔(وَرگہٕ پأٹھی) رُکاوَٹھ۔رَٹھ۔روٗٹھ۔م، اَنٛدِ اَماپوٚز اَتھ چھُ بُتھِ تور۔۳۔سُہ کانٛٹہٕ یمہِ سٟتی مُکس منٛز تُل بَند چھُ روزان۔

توردِتھ تھوٗن: ۔دأریا بَر تورتھٲوِتھ بَند کٔرِتھ تھوٗن۔

۲۔(وَرگہٕ پأٹھی) (کُنہِ کامہِ منٛز یوسہٕ اَنٛد واتنَس آسہِ) روٗٹھ کرُن۔رُکاوٹھ کرٕنی۔

توردین: ۔ا۔دارِ بَرَس بیترِ تورتھوٗن۔۲۔(وَرگہٕ پأٹھی) کانٛہہ کأم برٛوٗنہہ پکنہٕ نِشہٕ رُکاوٕنی۔کامہِ بیترِ ٹھوٗنٛٹھ اٟنی۔

تور۲: ۔مؤل۔تور >س: تَد+پُر۔تیٲری۔تمہِ طرفہٕ۔تمہِ اَنٛدِ۔تیٲری کنی۔

تورِ: ۔ا۔تتہٕ پیٹھہٕ۔تمہِ جایہ پیٹھہٕ۔(تیٚچ کتھ آسہِ) تمہِ طرفہٕ۔۲۔تمہِ اَنٛدِ۔تِہنٛدِ یا تِسنٛدِ طرفہٕ۔مِ، تورِ کیا دِتُن۔

تورِ کنہٕ: ۔تمہِ طرفہٕ۔تمہِ انٛدِ۔کینٛہہ چھِ ''تورِ کنہٕ'' بدل ''تورِ کنِن'' وَنان۔وُچھو ''تورِ'' تہٕ۔

تورِ یور: ۔تتہٕ پیٹھہٕ یوٚت تہٕ یتہٕ پیٹھہٕ توٚت تام۔

تورِ گُن: ۔تیٲری۔تتھ طرفس کُن۔تیٲری کنی۔تمہِ اَنٛدِ۔تمہِ طرفہٕ۔

تورَژھ (تورِژ): ۔م۔مؤل۔تورِژ >س: ترٛوٹک] ترٛم دِنہٕ باپتھ چھانہٕ سُنٛد اَکھ ہتھی یار۔ژورَژھ۔

یہ چھےٚ بُتھہِ سٟٹھا تنگ آسان تہٕ پتہٕ کنہٕ چھُس دَن آسان۔یتھ تھٕچھ کٔرِتھ تالہِ دَب دِنہٕ یوان چھُ۔

تورِژ مؤر: ۔ژورِژِ ہُنٛد تیز حصہٕ یمہِ سٟتی ترٛم بیترِ کڈنہٕ یوان چھِ۔تورِژ ہُنٛد تیغ۔

تورِژ وول/تورِژ وول: ۔ا کھ زأوِج تہٕ خاص ژورِژ یمہِ سٟتی زأوِلی تہٕ تنگ ترٛم دِنہٕ یوان چھُ۔

تورِ ؤٹ: ۔نوردِ......ووِری وانٛکہِ اَکہِ سامانٛک ناو یتھ پیٹھ کُپر یا پوٚٹ بیترِ وَلنہٕ یوان چھُ۔دورِ ہُنٛد سُہ لوٗکُٹ لکرِ ڈُلہٕ یتھ ووٗنمُت پوٚٹ یا ژادرِ ہُنٛد حصہٕ وَلنہٕ یوان چھُ۔

توس ا: ۔ن۔مؤل۔توس >س: تپٕس۔مُ۔ہ: تونٛس۔ ا۔ترٛیشہِ وٕہُن۔دوٗ دسہٕ۔ترٛیشہِ ترٛیش (آٟسنی)۔

۲۔جیرِ۔وُبوٗ دُر۔مِ، تُس چھُ بوچھہِ دادِ توس ووٗتھمُت۔

توس پیۆن: ۔دوٗ دسہٕ کرُن۔سَخ ترٛیش کرٕنی۔ نارزَن أنٛدری گنٛڈُن۔ترٛیشہِ کُن گرٛشُن۔

۲۔(وَرگہٕ پأٹھی) زہرزَن پیۆن (کأنٛسہِ ہُنٛدرُت وُچھِتھ)۔کأنٛسہِ ہُنٛد رُت کینٛہہ وُچھِتھ یا

پا پر جایٔی وُچھتھ ناخوش گژھُن ۔

توس تُلُن :-۱۔وُبوٗ دُرتُلُن ۔تنگ کرُن ۔کانسہِ جیر انُن ۔دِق کرُن ۔

توس ووٚتھُن :-۱۔سخ ترٛلیش کرِنۍ ۔دوٗ دسہٕ کرُن ۔توس لگُن ۔۲۔تنگ یُن ۔جیرِ ووٚتھُن ۔دِق یُن ۔مېنٛگہِ دَگ تُلٕنۍ ۔

توس۲(ٹوسٹ):-ن ۔موٚل ۔توس <انگ: ٹوسٹ] ڈَبَل ژوچہِ ہُنٛد اَکھ ٹُکرٕ یا چھَل بزٕن پھَش ہیوٗہ دِتھ ۔

توسہٕ:-ن ۔موٚل ۔توس <ع: طاس ۔۱۔پَشمینُک اَکھ جان تہٕ زٲوُیل قسم ۔۲۔توسہٕ پیٹھ یَتھ پَشمینہٕ بنان چھُ ۔

توسہٕ پوٗمبر:-توسُو شال ۔توسہٕ فِرد ۔توسَس ووٚنمت دُسہٕ ۔

توسہٕ مٲدان ،(توس مٲدان):-اَکِہ بہکہِ ہُنٛد ناو یوسہٕ کھاگ کَنۍ چھےٚ ،اَتہِ چھِہ زِ ترٛےٚ مشہور ناگ تہٕ سَر یِموٚ منٛز اَکھ "دمام سَر" تہٕ چھُ ۔

توسمہٕ:-ن ۔موٚل ۔توسم <ف: تَسمہَ] دالوی پھِپٕتہٕ ۔زیٖچھِہ تہٕ کھجرِ کُم مُسلہٕ چھلہِ ۔

توسمہٕ تُلٕنۍ:-(وَرگہِ) سخ لایُن ۔مُسلہٕ والُن ۔پھیٖشٕنۍ کرِنۍ ۔چوب دِنۍ ۔موٚرُ بن مازٕ ووٚتھُن ۔

توسمہٕ وُڈاوٕنۍ:-سیٹھا چوب دِنۍ ۔پھیٖشٕنۍ کرِنۍ (لاے لاے) ۔مُسلہٕ والُن ۔سخ ماردیُن ۔شَلکھ کرُن ۔

توشہٕ:-<ف: توشَہ] اَکِہ قسمُک ٹھلو (یُس اَکس

خاص خَتمِ شریف پرنہٕ پتہٕ بٲگران چھِہ ۔یہِ چھُ عام پاٹھۍ خَتمِ حضرتِ نقشبندؒ مُشکل کُشا پرَنہٕ وِزِ بٲگرَنہٕ یِوان ۔۲۔سُہ سامانہٕ بیترِ یُس سفرس منٛز لگان چھُ ۔۳۔(گرِچ) گرویٹھ ۔جاداد بیترِ ،سامانہٕ بیترِ ۔

توشہِ خانہٕ:-سُو جاے یتہِ گرُک سامانہٕ (وُرُن وتھرُن بیترِ) تھَونہٕ ییہِ ۔

توشہٕ:-۱۔کنِکہِ یا توملہٕ آٹہِ چہ میٚچہ بنأوِتھ اَتھ پیٹھ خاجے معین الدین اجمیریؒ سُنٛد خَتم پرُن ۔۲۔(وَرگہِ پاٹھۍ) نیاز ۔صدقہٕ ۔خأراتھ ۔

توشہٕ کُٹھ:-<ف: توشہ+ پرٛاکرِت: کوٹھ <س: کوشٹھر] سُہ کُٹھ یُس توشہِ کرنہٕ خاطرٕ یا نماز بیترِ پرنہٕ خاطرٕ مُقرر کوٚرمُت آسہِ ۔

توشُن:-موٚل ۔توش <س: توشنہ ،تُش ۔خوش گژھُن (کانْہہ یا کینْہہ وُچھتھ) ژھنٛگُن ۔مِ ہتیلہِ گژھہِ توشُن ییلہِ نوش گرواتہٕ ۔

توشناوُن:-(روٗٹھمُت) مَنہٕ ناوُن ۔

توصُب ،(تعصُب):-ن ۔موٚل ۔توصُب ۔<ع: تعَصُب] (مَذہبی) ضِد ،عداوتھ ،رِش ۔

توصُبی:-یُس ووپَر مذہب وٲلِس سۭتۍ عداوتھ ورتاوِ ۔

تول ا:-ن ۔موٚل ۔تول <س: تُل] کرِٛ یا کولہٕ بیترِ منٛز آب کھارنُک ژھل یا کل ۔یہِ چھےٚ دون تھمَن پیٹھ پاوِیوان دِنہٕ یتھ منٛز ذوٗ دُکرِتھ تولہِ

کاوِس منز اَکھ زیوٗٹھ کوٗٹ (تولہٕ کانٛج) روزان چھ۔ اکہِ انٛدٕ چھُس رزِ اَلونٛد تولہٕ وورتہٕ بیٚیہ طرفہٕ پتھ کُن بارٕ رٹنہٕ باپتھ پَل بیترِ آسان۔

تولَس کھارُن:۔ا۔ تولَس پیٹھ کانٛہہ کھارُن۔ ٹٔنگتھ تھوٗن۔۲۔ کانٛہہ تٔرتھِہ کامہِ لاگُن ییٚتہٕ سُہ سَہل پٲٹھی موکلِتھے ہیکہِ نہٕ۔ کانٛہہ کُنہ بَلایہ دیٚن تہٕ پانہٕ پوٚت ہیوٚن۔ مِ، پھِھہِ کوٗتُس کھارُن۔

تولَس لدُن:۔ کانٛسہِ راہ لدُن تہٕ لکہٕ ژارنہِ۔ دِوتھ واٮ۔ بوٚاری کرٕنی۔ کانٛسہِ باہ باہ ہَنہٕ پٲترٕس تھونہٕ۔

تولہٕ بڑور:۔ تولُک سُہ حِصہٕ یتھ منز یا ییمہٕ ستۍ تولہٕ کانٛج تولہٕ لَٹھس ستۍ بَنٛد چھےٚ آسان۔ اَتھ چھِ ''تولہٕ کوٗ'' تہٕ وَنان۔

تولہٕ رز:۔ تولِچ سو رز یتھ اَلونٛد تولہٕ وور آسان چھُ۔

تولہٕ ژرڈ:۔ تَم ژٕ وودنی تھَم یِمن پیٹھ تولہٕ لوٚٹھ تہٕ تولہٕ کانُل ڈرِتھ چھُ آسان۔

تولہٕ کانٛج:۔ تولُک سُہ حِصہٕ یتھ کژیرِ کہِ انٛدٕ رزِ ستۍ تولہٕ وورتہٕ بیٚیہ انٛدٕ پوٚتوٗل آسان چھُ۔ تولہٕ کانٛج چھِ تیلہٕ وَنان ییلہِ زَن یہ زٲوِج آسہِ۔ موٚٹُس چھِ ''تولہٕ کانُل'' وَنان۔

تولہٕ کانُل:۔ وِچھِو ''تولہٕ کانُل''۔ کانُل چھِ تیلہِ وَنان ییلہِ زَن یہ موٚٹ تہٕ آسہِ۔

تولہٕ ہَج:۔ا۔ تولہٕ لوٚٹھ۔ تولُک سُہ ڈَنٛڈ یتھ پیٹھ تولہٕ کانٛج آسان چھےٚ۔۲۔ تولہٕ کانٛجہٕ ہُنٛد اَکھ حِصہٕ یتھ منز پوٚتوٗل (وَزن بیترِ) بَنٛد آسان چھُ۔

تولہٕ وان:۔ا۔ سو جاے بیترِ ییٚتھ تول لگِتھ آسہِ۔۲۔ سو جاے ییٚتھ روٗزِتھ کژیرِ منز آب کھاران چھِ۔

تولہٕ وور:۔ سُہ ڈُل یا بانہٕ بیترِ یُس رزِ گنٛڈِتھ تولہٕ کانٛجہِ ستۍ گنٛڈنہٕ چھُ یِوان تہٕ ییمہٕ ستۍ کژیرِ بیترِ منزٕ آب چھُ کھارنہٕ یِوان۔ تولہٕ ستۍ آب کھارنُک بانہٕ۔ سَگہٕ وور۔ بُقہٕ۔

تول ۲:۔ ن۔ موٗل۔ تول<س: تُلا۔ جوتشہٕ موٗجوٗب سَتم راش، ییمُک نِشانہٕ تٕرٕ کرچھےٚ۔ تُلا راش۔ بُرجِ میزان۔

تول۳:۔<س: تولہَ۔ا۔ تولُن۔ ژٕتول۔ ژٕ کرُس وَزَن۔ ۲۔ وَزَن۔ تُل۔

تولہٕ بار:۔ <س: تُلا بھارَ۔ا۔ وَزنَس برابر وَزَن۔ ۲۔ نِیازٕ بیترِ کرنہٕ باپتھ اِنسان سِنٛدِس وَزنَس بَرابَر پھل، اَناج بیترِ یُس خٲراتھ کران چھِ۔ (یہِ چھُ اَکھ رَسم۔ کانٛسہِ بَلاے دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ چھُ تمۍ سِنٛدِس وَزنَس بَرابر پھل بیترِ توٗلِتھ خٲراتھ کرنہٕ یِوان)۔۳۔ ٹانٛگس بیترِ پتہٕ کنہٕ بارٕ باپتھ تھٲوِمژٕ کَنۍ بیترِ۔

تولہٕ تژٕنگر:۔ رَزَن ستۍ اَلونٛد تژٕ وومُت تژٕ کرِ پوٚترٕ ہیوٚہ یتھ پیٹھ کانٛہہ چیز تھونہٕ یِیہِ۔ اکہِ قِسمُک شِکُھر۔

توٗلر:۔<س: تُلا (ہزلہٕ)۔ یوس ہٕ توٗلی توٗلی گَتھ آسہِ کران۔

تولُر:- گلہِ بوڑ۔ بڑ بڑِ کتھ کرن وول۔ یَس بڑ بڑِ کتھہ کرنُک عادتھ آسہٕ۔

تولُق:- ن۔ مؤل۔ تولق < ع: تعلّق ۔ ا۔ واٹھ۔ واسطہٕ۔ لگاو۔ ۲۔ رِشتہٕ۔ اَشنأوی۔

تولُق دَر:- رِشتہٕ دار۔ اَشناو۔ تولُق دار۔ یَس ستۍ کانٛہہ تولُق آسہٕ۔

تولُق دار:- ا۔ اَشناو۔ رِشتہٕ دار۔ بَند باندَو۔ ۲۔ یَس سبٹھا اَشنأوی آسہٕ۔ رِشتہٕ دأری آسہٕ۔

تولُقدأری:- اَشنأوی۔ رِشتہٕ دأری۔ قُبیلہٕ دأری۔ زان پچھان۔

تولُن:- ن۔ مؤل۔ تول < س: تولَنَ ۔ ا۔ وَزن کرُن۔ وَرکرُن۔ ۲۔ (وَرگہ پأٹھی) سام ہیٛنٛز۔

تولہٕ وأز:- تولنُک کار، تولنٛچ کأم۔

تولہٕ وٕنی، تولہ وَنی:- م۔ مؤل۔ تول < س: تُل، تول + پَنیہ۔ (کیٛنٛہہ) تولنٛچ موٗزوٗری۔ تولنٛچہٕ ہار۔ تولَن دیار۔

تولُو:- مؤل۔ تول < س: تُل، تول] ترٛوزدَر۔ یُس تولنَس پیٹھ آسہٕ۔ یُس تولنَس کرنَس منٛز ماہِر آسہٕ۔

تون ا:- مؤل۔ تون < ویدک: توَن] یہٕ چھُ اَکہٕ قسمُک پوٗت لوٗگ تہٕ ہمیشہٕ بیٛین لفظن پتہٕ یوان۔ اَمیُک مانے چھُ تیٚتھے کارِ پأتھر یا وَرتاو۔ م، ہانٛزنہٕ تون۔ بُہری تون۔ ببنہٕ تون۔ بأے تون۔ پتری تون۔

تون ۲:- کھورِبن پیٹھ ووَدنی سٕہ بوٗڈ صوٗندوٗق ہیٛوٚہ یَتھ منٛز دانہٕ بیترِ تھَوان چھِ۔ کُٹھار۔

توٗنٛتھ:- م۔ مؤل۔ توٗنٛت < س: تُنٛڈَ، تنٛڈِ۔ ا۔ جاناوارِ سٕنٛدِ چانٛٹیُک سُہ حِصہٕ ییمہٕ ستۍ سُہ پھَل پھوٗل بیترِ ٹُلان کران چھُ۔ ۲۔ نیوٗٹھہٕ پتہٕ ترٛیٚیم اوٚنٛگج یوسہٕ کسہٕ ستۍ آسان چھےٚ (گرٛزِرِ سٕنٛزِ کٕنٛز چھِ شہادَتچہٕ اوٚنٛگجہٕ وَنان)۔ اوٚنٛگجن ہٕنٛدی ناو چھِ نیوٗٹھ۔ اَنٛزِم اوٚنٛگج منٛزِم اوٚنٛگج، توٗنٛتھ تہٕ کِس۔ ۳۔ نوکھ۔ پیٛوٚت۔

توٗنٛتھل:- توٗنٛتھ کرٕتھ۔ پیٛتٕ دار۔ نوکدار۔

توٗنٛتہٕ گرٕہٕن:- (ل۔م) یُس (جاناوارَس بیترِ) توٗنٛتھ کرٕنٛزٕ آسہٕ۔ (وَرگہ پأٹھی) اَنٛدرِ ہُمل۔ ژھوٚپ بَد ماش۔ یُس بُتھہٕ سیوٗد باسہٕ اَماپوٚز اَنٛدرِ آسِنَس کوپھیٛچہٕ۔

توو:- سون یَتھ ترٛام رَلہٕ آسہٕ۔ سون یَتھ ترٛاپ مِلاوٕتھ آسہٕ۔

توورُن:- ن۔ مؤل۔ تاو < پرٛاکرِت: تاوَ/س: تاپَ۔ ا۔ نارَس منٛز (ترٛاوٕتھ) ووزلاوُن۔ سخ ژٕراوُن۔ تاوِ کڈُن۔ ۲۔ خشم ناکھ پأٹھی وُچھُن۔ م، اَچھ تووٕرنہٕ۔

توہ:- وُچھِو "توہ"۔

تو

توتا:- م۔ مؤل۔ توتا < س: ستُتہٕ۔ تأریف۔ حَمد تہٕ ثنا۔

کأنسہِ ہُنٛد کوٚرمُت رُت یُس گنٛزرنہٕ ییہِ، پھرنہٕ ییہِ۔

توُتُن:۔ن۔موٗل۔توت <س:ستُو/ستوٗنہ] توتا کرٕنۍ۔ تأریف کرٕنۍ۔توتھ کرٕنۍ۔(کأنسہِ ہُنٛد) رُت گنٛزرُن۔جأنی پھرٕنۍ۔ثناخأنی کرٕنۍ۔دَیہ سِنٛدی تأریف کرٕنۍ۔مُناجاتھ پرُن۔

توتمہٕ:۔ن۔موٗل۔توتم <م:ہ:تتما] ہانٛژھ۔لانٛج۔ نحقگ اِلزام۔لوٚٹ۔

توتمہٕ بناوُن:۔ناحقہٕ کأنسہِ ہانٛژھ لائنۍ۔لوٚٹ اُنُن۔ راہ لدُن۔بٔلی کأنہہ کتھا (کأنسہِ خلاف) کرٕنۍ۔

توتھ ا:۔ن۔موٗل۔توت <س:تتُو۔ا۔(پانٛژو عناصرَو أنٛدرٕ اَکھ) عنصر۔تم پانٛژھ چھِ،میژ، واو، آب، نار تہٕ آکاش۔۲۔اۄصوٗل۔مِ،ژٕ گوکھ نہٕ وُنہٕ امہِ کِس توتھس۔۳۔عجیب۔مِ،یہِ چھُ توتھ۔

توتھ۲:۔ن۔موٗل۔توت <س:ستتِہ] تأریف۔ثنا۔ (کأنسہِ ہُنٛد) رُت گنٛزرُن۔یا پھرُن۔

توُتُن (ٹوُٹُن):۔ <پراکرِت:ٹتٹہ] گُنہ بناوتَس لگُن۔ گُنہِ مُشکلس منٛز پھسُن۔کأنہہ مرحلہ یُن۔

توٕخم:۔ن۔موٗل۔توخم <ف:تخم] بیوٗل۔

توٕخم مَساد:۔بیأٹی ہار بیترٕ یمہٕ گرٛیستن اِمداد رٕنٛگی دِنہٕ یوان چھےٚ۔بیأٹی ابڈ واٗنس۔

توٕرگ:۔ن۔موٗل۔تورگ <س:ترگہ۔ا۔گُر۔مِ، مَنہٕ تورگس ہیکہِ ژٕتھ وَگہٕ بکھتی چأنۍ (پرٕمانٛد)۔

۲۔ووزلہٕ رَنٛگہٕ گُر۔

توربل،توریلہٕ:۔م۔موٗل۔توریل <مُ:پنٛجأبۍ؟:توری] کریلس سوٚمب تہٕ تمی شکلہِ اَکھ سبزی۔اَتھ چھِنہٕ کریلکی پأٹھی گنٛڑی آسان۔یہِ چھِ کأشرِ الہِ ہِنٛدی پأٹھی دبل تُلتھ (زٕلتھ) رَنان۔اَتھ چھُ دبل الہِ تہٕ لأرٕ کھوتہٕ موٚٹ آسان۔یتھ منٛز رأٹھ ہشہٕ آسان چھےٚ۔

تورکہٕ چھان:۔ن۔موٗل:تورکہٕ چھان <س:ترکہ +تکشنہ] سُہ چھان یُس (چرٕخس پٹھ) تماشہِ ہِکر،یٕنٛدر۔گرٕ۔بیترٕ بناوان چھُ۔

توژھ ا:۔م۔موٗل۔توژھ <س:توٚچ۔ژم۔دبل۔ مُسلہٕ،بَستہٕ۔

توژھ۲:۔م۔موٗل۔توژھ <ویدِک۔س:توکشہ] ہِمکتھ۔بَرداش کرنُک طاقتھ۔

توژھ نہٕ روزٕنۍ:۔سوتُن۔(کأنہہ کأم کرنُک کرٛاوٕنُک) طاقتھ نہٕ روزُن۔ہِمتھ نہٕ روزٕنۍ۔زُونہٕ روزُن۔ بَرداش نہٕ روزُن۔

توژھِ پٹھ نژُن:۔کأنسہِ ہُنٛد پٹھ آسُن۔کأنسہِ پٹھ تھوُن۔

توٕلِچ:۔پوٚت پھیرِتھ ماتھ،شِکست (شطرنجس یا زارس بیترٕ منٛز) یٔیلہِ زِن زینہٕ نَس تیار آسہِ۔

توٕلِچ کرٕنۍ:۔(شطرنجس یا زارس بیترٕ منٛز) کأنہہ زینہٕ نُس وأتتھ ہارٕناوُن۔کأنسہِ پوٚت پھیرِتھ

ماتھ دِنۍ۔ زیٖنہٕ نچ بڑانتھ اَستھ ہاڑناوُن۔ ناکام کرُن۔

توٲلچ گرٛٔھنۍ:۔ پوٚت پھیرتھ ماتھ لگنۍ۔ ہارُن۔ شِکست کھیوٚن۔ پنُن کیٖنہہ کوٚرمُت پانٕسے بکار یُن۔ ژٹ گرٛٔھنۍ۔ پھیرتھ پانٕسے کھریُن۔

توٕلسی، تولسی:۔م۔موٗل۔تولسی <س: تُلسی۔۱۔اَکھ ہٕٹۍ وَس۔ یہِ چھُ یژپاٹھۍ ژُلوٚر یا پانٕژ لوٚر آسان یتھ منٛز چوٗنہٕ جُرتھ ٹھکھ آسان چھےٚ۔۲۔ اَکہِ مُشکِل ارزَنڈُک ناو، یہِ چھےٚ اَکھ دوابوٗٹۍ۔

تومٕبر:۔م۔موٗل۔تومبر <ف: زنبوٗر] مانچھ گن۔ سوجاے (یانٕہ چیز) ییٚتہٕ نَس تُلرِ ماچھ جمع کران چھےٚ۔

تومبہٕ، توٚمب:۔م۔موٗل۔تومب <س: تُمبہَ۔ (گنٛڈٕ خوٚن بیترِ کڈنہٕ باپتھ) بادکَش۔ یہِ چھُ کھوکھرِس اَلہٕ گڈرِس تہٕ بناونہٕ یوان۔ "تومب" چھِ اَلہٕ گڈرِس تہٕ وَنان۔

تومبہٕ لاگنہٕ:۔ بادکَش لاگُن (رَتھ بیترِ کڈنہٕ باپتھ)۔ وُچھو "تومبہٕ ہیٚنہٕ تہٕ"۔

تومبہٕ ہیٚنہٕ:۔ بادکَش لاگُن۔ بادکَش لاگنہٕ باپتھ ژیپہ ہیٚنہٕ۔ اَتھ جایہِ چھُ "تومبہٕ دِنہٕ" تہٕ وَنان۔

توٚمبر:۔۱۔ سُہ گوٚرمُت ہچُو گول نور یتھ منٛز مانچھ گن تھاونہٕ یوان چھُ۔۲۔ لوکٹ لوپُن یُس تومبرِ یوت آسہِ۔

تومبر بن لدُن:۔ ژھیپَن ژانُن۔ لایُن اِذا دیُن۔

توٚمبُن:۔ موٗل۔ تومب <س: تُمپَنَہ۔ توٚمبی کرنۍ۔ وبڑھناوُن۔ نوٚمراوُن۔ پرٛژناوُن (پھمب، ییر بیترِ)۔

توٚمبوٚر:۔ن۔موٗل۔تومبر <؟ف: زنبوٗر] بُمبر گن۔ ٹوٗپَل کیٚمن، بُمبرن بیترِ ہُنٛد اول۔

تونہٕ تونہٕ:۔ن۔موٗل۔ تونہٕ تونہٕ <آوازِ پیٚٹھ۔ سرٕگر۔ نوٚسرٕ تیٲری۔ سَرگرمی۔ ٹس ٹس۔ ٹس ٹس۔

تونہٕ تونہٕ آسُن:۔ سرٕگر آسُن (کُنہِ کامہِ کتھہِ) ییٚہہ زو ہیوٚہ اَژُن۔۲۔ (کانٛہہ کام بیترِ) اَنٛد واتنچ ووٚمیٖد گژھنۍ۔

تونٛگ، تونٛگہٕ:۔ <س: تُنگہَ] ٹُر۔ اپز کتھ۔ موموٗلی کتھ بڑرأٹِتھ (وَننۍ)۔

توٚہ، توٚہ:۔ن۔موٗل۔ توٚہ <س: تُشہَ۔ توٚملہٕ پھلیٚگ پیٚٹھیم دبل یُس دانہِ مُنن وِزِ ووتھان چھُ (تہٕ یُس توٚمُل ژھٹُن وِزِ ییٚون نیران چھُ)۔

توٚہَس دوگ دِنۍ:۔ فوٚضوٗل زُو ژٹُن ییمہِ کنٛہہ کانٛہہ وٹھتھ ییہِ۔

توٚہہ پھلکہِ پاٹھۍ وُتھتھ گرٛٔھُن:۔ توٚہ پھوٚل ہیوٚہ وُتھتھ گرٛٔھُن، تہٕ گوز گوبرنہٕ آسُن۔ سٔنجیدنہٕ آسُن۔ ناحقہٕ وُتھی وُتھی گرٛٔھُن۔

توٚہہ پھوٚل:۔۱۔ لوٚت۔ اوٚپ۔ سُہ یَس پھر گرٛٔھہِ۔ یُس وُتھی وُتھی گرٛٔھہِ۔

توٚہہ شیٖن:۔ نیٚک نیٚک شیٖن یتھ نہٕ ژرتۍ آسہِ۔

تۄہہٕ گنہٕ تۄمُل زالُن:- فۄضۄل خرچی کرٕنۍ۔

تۄ ٹھگ منٛگن ٹھگ:- اَکھاٚ کَس کھوتہٕ کھُسِتھ ٹھگ۔ ٹھگس مُقابلہٕ وُلٹہٕ ٹھگ۔ ٹھگس پُٹھہٕ ٹھگ۔

تو ٹھگس منٛگن ٹھگ (پیۄن):- ژۄرس تہٕ (پننہٕ کھوتہٕ وُلٹہٕ) ژۄر پیۄن۔ دوکھہٕ بازس تہٕ دوکھہٕ بازپیۄن۔ ٹھگس تہٕ ٹھگ پیۄن۔ م: جنٛس کوجن۔

تو کرُن، تو کرُن:- ا۔ نیٚک نیٚک کرُن۔ تلی مہٕ کرنہٕ (پلوس بیترِ)۔ پھُٹہٕ پھُٹہٕ کرُن۔ ۲۔ سخ اَڈزاَڈ کرٕنۍ۔ لبکہٕ تھوکہٕ کڈِتھ حد کرُن۔ ۳۔ (ہزلہٕ سان) سخ پاٚراو کرُن۔ پان پاٚرُن۔ لبھلاوکرُن۔ پاٚنس پھُٹہٕ پھُٹہٕ کرُن۔

تو گرِتھ تراوُن (تھوُن):- (ورگہٕ) ماردی دی پھٕلی گرِتھ تراوُن (تھوُن)۔

تۄیُن:- ن۔ مۄل۔ توے > س: تُمپتہٕ، تُپ۔ دوتہٕ دوتہٕ۔ پیٚنٛتۍ پیٚنٛتۍ۔ تلی مہٕ۔

تۄیُن تۄیُن:- وُچھو "تۄیُن"۔

تۄیُن کرُن، تۄیُن تۄیُن کرُن:- دوتہٕ دوتہٕ کرُن۔ ترٕ پچہٕ کرنہٕ (پلون، کاکدٕس بیترِ)۔ ژٕٹُن (پلو بیترِ۔ تلی مہٕ کرنہٕ۔ م: لگرٕ وچھُ پلون تۄیُن گرِتھ تھووُمت۔

تۄیُن گژھُن:- دوتہٕ دوتہٕ گژھُن۔ زچہٕ نیرنہٕ۔ پیٚنٛتۍ گژھٕنۍ۔

تےٚ

تیٚج پٔتر:- ن۔ مۄل۔ تیٚج پٔتر > س: تیجہ + پتر۔ اَکہٕ کُلکۍ وٕتھرِیم خوشبوبا پتھ پولاوس بیترِ تراوان چھِ۔

تیٚلہِ:- > س: تد + ویلا۔ ا۔ تَمہِ ساتہٕ۔ تَمہِ وِزِ۔ تَمہِ گرِ۔ تَمہِ وَقتہٕ۔ ۲۔ اَدِ۔ توٚ کٔنۍ۔ ووٚنۍ۔ مِ: ییٚلہِ نہٕ ییٚہ مُجراچھُ تیٚلہِ؟۔

تیٚلہِ تہٕ:- ا۔ تَمہِ ساتہٕ تہٕ۔ تَمہِ وَقتہٕ تہٕ۔ تَمہِ وِزِتہٕ۔ مِ۔ تیٚلہِ تہٕ وَنیوٚمےٚ یِی ییٚہ اَز چھُسےٚ وَنان۔ ۲۔ توتہٕ۔ تتھہٕ پاٚٹھۍ تہٕ۔ مِ: بَنہٕ تہٕ نےٚ تیٚلہِ تہٕ چھُ یِی کرُن۔

تیٚلہِ تۄش ییٚلہِ نۄش گرٕواتی:- ییٚلۍ کانٛہہ کاٚم اَند واتہٕ تیٚلۍ گژھہِ تۄشُن، برٕ وٕنٛٹھےٚ گژھہِ نہٕ ژھٕنٛگن۔

تیٚلہِ ہَن میٚلہِ ہَن لاگنۍ:- مامہٕ یارٕ زلاگنۍ۔ کُنہٕ لالچہٕ باپتھ یارانہٕ لاگُن۔

تیٚلیٚک:- ا۔ تَمہِ وَقتُک۔ تَمہِ ساتُک۔ مِ۔ تیٚلیٚک حِساب اوس اَکھتہٕ اَز یِک بَدلےٚ۔ ۲۔ ییٚہ تَمہِ ساتہٕ یا تَمہِ وَقتہٕ بٕنیوٚمُت آسہِ یا یتھ تتھ ستۍ تولُق آسہِ۔ (ییٚہ چھُ ہمیشہِ پتھ کالس ستۍ وَرتاونہٕ یِوان)۔

تیٚلِۍ:- > س: تد + ویلا۔ ا۔ تَمی ساتہٕ۔ تَمی وِزِ۔ تَمی گرِ (ییٚہ چھُ پتھ کالس کُن اِشارٕ آسان)۔ ۲۔ سیٚٹھا کال برٕونٛہہ۔

تیہہ:-م۔مؤل۔تیہہ <س:تپس> پڑاکرت:تےأ: تیہ۔
ا۔تیزی۔ترٛوٚشر۔جوش بیترِ۔م،گرم آبس تیہہ مؤرناوٕنی۔۲۔(وَرگہٕ پاٹھی) دِماغٕچ تیزی، ژھوکھ،یٹھ۔کِبر۔مزاژک۔ترٛوٚشر۔تُندی۔

تیہہ آسنی:-ا۔مَداَسُن۔غوٚرۄر اَسُن۔نَشہٕ اَسُن۔ ژھوکھ اَسُن۔کِبر اَسُن۔۲۔(کُنہِ چیزَس) تیزی آسنی۔تُندی آسنی۔

تیہہ مؤرٕنی:-ا۔تیزی،جوش،ترٛوٚشر بیترِ ہُمراوُن۔ ۲۔پنٕنی کانٛہہ خاہِش کُنہِ حدس تام پوٗرٕ کرٕنی۔

تیہہ وَسنی:-کِبر،ترٛوٚشر،تیزی بیترِ کم گژھنی۔مَدٕ وَسُن۔ژھوکھ پھٹُن۔

تیہوار:-<س:تِتھ وارَ] بوٚڑ دوہ۔

تیٚیہٕ تاجی،تیتاجی،ترٛیٚیہٕ تاجی:-<س:ترٛیش+ چتوارِم شَت۔ترٛیٚیہٕ پیٹھی ژَتجہہ تہٕ ترٛے۔

تیٚیہٕ ترٛہ،تیترٛہ:-<س:ترٛیس ترٛم شَت۔ترٛیٚیہٕ پیٹھی ترٛہ۔ترٛہ تہٕ ترٛے۔ترٛے دٕہ تہٕ ترٛے۔

تے

تیترٛ:-یہ چھُ "بیترٛ" لفظُک پوٚت صدا۔م،بیترٛ تیترٛ۔
تیتھ:-ن۔مؤل۔تیتھ <س:تِتھِ۔رِشتَس منٛز ہیٚتہٕ دِتیگ شَرح۔(ہیٚتی دِتیگ) دَر۔م،پنٛداہ روپیٚن تیتھ۔

تیداد:-ن۔مؤل۔تیداد <ع:تعداد۔حَدّ۔ا۔گرٛنٛد شُمار۔۲۔اَنٛد از۔مُشخص کوٚرمُت رَقم بیترِ۔

تیداد کرُن:-گنٛزرُن۔شُمار کرُن۔تیدادٕ وُچھُن۔

تیداد دِیُن:-شُمار برابر دِیُن۔۲۔اَنٛد از دِیُن۔

تیرا(تیری)نہٕ ستھرٕ تہٕ میرا(میری)نہٕ گتوٗنی:-یہ چھِ تمہِ وِزِ وَنان یێلہِ کانٛہہ نیاے اَنٛزراونہٕ موکھہٕ ژٕتہٕ وِنی گتھ کرِزِ تہٕ پنٕن پنٕن داوا واپس نِیِزِ۔چون تہِ نہٕ سَہی تہٕ میون تہِ نہٕ سَہی۔

تیرُن:-ن۔مؤل۔تیر <س:(ویدک)ترِتے ترٕ۔ س:تیرَنہَ۔بخش یا کُنہِ مُجادلس منٛز زیٚنُن تہٕ یتھہٕ پاٹھی ٹھاٹھ بَرقرار روزُن تہٕ یِزتھ پزاوُن، وِبقار ہُرُن۔

تیرمان:-ترُپھک اَکھ باز۔

تیز:-<ف:تیز۔ا۔پیٚنہٕ دار،دارِوول۔(اَوزار بیترِ) یُس جَل کُنہِ وَستھ ہیکہِ یا ژٕٹہٕ کرِ۔پیٚتٕر دار۔ ۲۔(مِزاژٕکنی)ترٛوٚش۔وۄل۔تُنٛد۔یُس زیرِ ژکھ آسہِ کھسان۔۳۔ترٛوٚش۔(سیٚن بیترِ) کِستھ۔یَتھ مَسالہِ بیترِ زیادٕ ترٛاوُتھ آسہِ۔ ۴۔تبلنٛگہٕ،چالاکھ،ہُشار۔ترُک۔حاضِر جواب۔ ذِہین۔گاٹُل۔۵۔وُلی وُلی۔جَل جَل۔جلد۔ ۶۔یُس وُژھ آسہِ۔۷۔نوٗن،شوخ(رَنٛگ بیترِ)۔۸۔یَتھ تیہہ اَتی آسہِ۔تلخ۔م،اتھترٛا آسہِ ہَن اِدے دَوا چھُ تیز۔۹۔جوش دار۔یَتھ

زیادٕ تیز آسہِ ۔ زیادٕ وُشُن یا گرم ۔ مِ، تیز نار ۔

تیز آسُن :۔ ۱۔ پینہِ دار آسُن ۔ دارِ دار آسُن ۔ پیٖڑ دار آسُن ۔ ۲۔ وۄل آسُن ۔ ترٛۄش آسُن ۔ ۳۔ تیلنگہِ آسُن ۔ چالاک تہٕ ہُشار آسُن ۔ گاٹُل آسُن ۔ ۴۔ نۄن آسُن، شوخ آسُن (رَنگ بیترِ کٕنیک) ۔ تیہہٕ دار آسُن ۔ تیہہٕ أتی آسنی ۔ ۶۔ وُزھہِ وول آسُن ۔ وُلی وُلی کام کار کرن وول آسُن ۔ ۷۔ ٹیوٗٹھ ۔ تُند، تلخ (تحریرتہٕ کلامہ بیترِ) ۔

تیز گژھُن :۔ ۱۔ پینہِ دار بنُن ۔ دار تیزٕ نی (کُنہِ اوزارس بیترِ) ۲۔ تیزٕ ن ۔ وۄلُن ۔ شرارتھ کھسُن ۔ حدٕ رۄس شرارتھ کھسُن ۔ ۳۔ ترٛۄش بنُن (سیُٖن بیترِ) ۴۔ تیہہٕ ہُرنی ۔ ۵۔ جَم جَم گنڈُن (نارس بیترِ) ۔

تیزاب :۔ ن ۔ مۄل ۔ تیزاب < ف: تیز آب] تیزِ ۔ اَکھ کیمیأوی ترَل مرَکب یُس سبٕٹھا تیز آسان چھُ ۔ یتھ چیزَس پیٖیہ تتھ چھُ دوتہٕ دوتہٕ تھوان کرِتھ ۔ یہ چھُ واریاہن قسمہٕ آسان، مزٕ تہٕ خاصی یتہٕ کنی بیوٗن بیوٗن ۔

تیز :۔ ن ۔ مۄل ۔ تیز < ف: تیز (لفظُک ژھوٗٹ) پوٗرٕ لفظ چھُ تیز آب] اَکھ تیز کیمیأوی ترَل مرکب ۔ تیزاب یُس یتھ چیزَس پیٖیہ تتھ چھُ زُدکٕ تہٕ دوتہٕ کران ۔ اَتھ چھِ سبٕٹھا قسم یِمن بیوٗن بیوٗن مزٕ تہٕ خاصی یتھ چھِ ۔

تیزُن :۔ ن ۔ مۄل ۔ تیز < ف: تیز ۔ ۱۔ تیز گژھُن ۔ بین لگنی ۔ (شرٛاکہِ بیترِ) کھہرن لگنی ۔ ۲۔ وۄلُن ۔ شوٗرُن ۔ ترٛۄشُن ۔ (مزازٕ کنی) تتُن ۔ گرمُن ۔ (کانٛسہِ یا کُنہِ پٹھ) ۔ ۳۔ (نار بیترِ) زیادٕ زیادٕ ہیوٗن یا زیٹھُن ۔ جمکہِ ہیوٗن ۔ جَم جَم گنڈُن ۔ ۴۔ تتُن ۔ زیادٕ توٚت گژھُن ۔ ۵۔ (دود بیترِ) زیٹھُن ۔ بڈُن ۔ لوکچہِ ہنہِ بڈٕ ہن گژھنی ۔

تیش ۱ :۔ ن ۔ مۄل ۔ تیش < س: تِشیَہ ۔ ۱۔ اَکہِ نیشتٕرُک ناو ۔ اَکہِ ساتُک ناو ۔

تیشہِ تیشہِ :۔ تَمہِ تَمہِ دۄہہَ یا وٕزِیٖلہِ یِیٖلہِ تیش نیشتٕر یا ساتھ آسہِ (وَرگہِ) مُنزٕ مُنزٕ ۔ خاص خاص دۄہہَ ۔

تیش ۲ :۔ ن ۔ مۄل ۔ تیش < ع : طیش ۔ غوصہِ ۔ ژٔکھ ۔ شرارتھ ۔

تیش ۲ :۔ ن ۔ مۄل: تیش < ع: طیش ۔ غوصہِ ۔ ژٔکھ ۔ شرارتھ ۔

تیشکل :۔ یُس زیرِ ہتکھ آسہِ گژھان ۔ یُس مَد پھُکاران آسہِ ۔

تیغ :۔ م ۔ مۄل ۔ تیغ < ف: تیغ ۔ ۱۔ پھال ۔ تلوارِ بیترِ ہُنٛد تیز حصہٕ ۔ ۲۔ تلوار ۔ شمشیر ۔ ۳۔ چھانہٕ سُنٛد اَکھ ہتھیار یَیمہِ سٕتی سُہ لٔترِ دَنٛد کڈان چھُ ۔ ٹکوٗرٕ ۔ ۴۔ اِستیغ ۔ رَنٛدٕ چ تیز تہٕ پینہِ دار شُستٕر پٹ یَیمہِ سٕتی لٔکرٕ زٕلنہٕ یوان چھےٚ ۔

تیل :۔ ن ۔ مۄل ۔ تیل < س: تِلَہ ۔ اَکہِ قسمُک بیوٗل یا پھَل یتھ تیل چھُ نیران ۔

تیل تپل :- > س: تِلہ + تپلہ ۔ تیلَس کۆڈمُت تپل، یہ چھُ دَواہَس تہِ لگان۔

تیل لۆڈ، تیلہِ لۆڈ :- تُوتھ تیلَس کھنڈ رَلاوِتھ بنوومُت دۆگُل۔

تیل وۆر، تیلہِ وۆر :- تیل دارزوچہِ وۆر۔ تیل لاگِتھ زوچہِ وۆر۔

تیلُن :- ن۔ مؤل۔ تیل > س: تیلہ ۔ ۱۔ پھاٹُن۔ (تیلکی پاٹھی) وَہراونہٕ یُن ۔ ۲۔ (ترٛزرواتنہٕ ستی) تپل نیرُن ۔ ۳۔ کُملُن ۔ ۴۔ پیڈُن ۔ پَشپُن (آب کُنہِ بانَس بیترِ) ۔ ۵۔ (وَرگہٕ پاٹھی) گَتھ نٕو نیرٕنی ۔ م، پڑتھ تالہِ آیوسَس اَماپۆز تیلیُوس نہٕ کینہہ ۔ ۶۔ (پھیپھرَس بیترِ) ووُن ۔ پھُٹُن ۔ ترٛ آسُن ۔ دَگ کرٕنی ۔ ۷۔ اَندری پھوٚشُن ۔ پھٹیُن ۔ اَندری کاٗنسہِ ہنزٕ زٕکھ آسُن ۔ م، تَسنزٕ راتچ گَتھ چھَم وُنہِ تیلان۔

تبھ

تبتھ :- م۔ مؤل۔ تبتھ > س: تتھِ ۔ زٕنہٕ پَچھ، گٕٹہٕ پَچھ حِسابہٕ دۆہ، تارٕیخ ۔ مِثلن اۆک دوہ ۔ دۆے ۔ ترٛے بیترِ۔

تبلکھ :- ن۔ مؤل۔ تبلک > س: تِلکہ ۔ ٹیوٚک۔

تبلنگ :- مؤل۔ تبلنگ > س: تیلَنگہ ۔ (ل۔ م) تبلنگا ٹک (تم چھِ ہُشیار مانہٕ یوان)۔ سبٹھا چالاک ۔ ووستاد ۔ نٹھہٕ ۔ وِچکہٕ ۔ پنُنس دَبس خبردار۔

تبلنگی :- چالاکی، پھُرتی۔ (پنٛزٕ کام بیترِ کَڈنَس منٛز چالاکی وَرتاوُنس چھِ خاصکر تہ تبلنگی وَنان)۔

تمبر :- ن۔ مؤل۔ تمبر > س: تِمبَر ۔ ۱۔ اَنٛو ۔ گٹہٕ ۔ اَچھَن گاشہِ کامَن ۔ گاش نہٕ آسُن ۔ کاژ تمبر۔

تمبر آسنی :- اَنٛو آسُن ۔ اَون آسُن ۔ بوزنہٕ نہٕ یُن ۔ گاش نہٕ آسُن (اَچھَن) ۔ لبنہٕ نہٕ یُن ۔ باتہِ نہٕ یُن ۔ کاژ تمبر آسنی۔

تمبر پینٛزی :- اَنٛو پیوٚن (اَچھَن) گاش گژھُن ۔ کاژ تمبر پینٛزی ۔ بوزنہٕ نہٕ یُن۔

تمبر کون :- ۱۔ یَس تمبر پینہٕ کِنٛز اَکھ اَچھ کانٛہ آسہِ ۔ ۲۔ (وَرگہٕ پاٹھی) یَس برٛونٛہہ کُنہِ کانٛہہ چیز اَستھ تہِ بوزنہٕ پییہ نہٕ۔

تمبر لد :- ۱۔ یَس تمبر پینہٕ کِنٛز اَچھ گاش آسہِ نہٕ ۔ کاژ تمبر لد ۔ یَس اَنٛو آسہِ ۔ یَس نہٕ بوزنہٕ آسہِ یوان ۔ ۲۔ یہِ چھِ زٕکھ وِزِتَس انسانس وَنان یَس نہٕ چیز ٹاکارٕ تہٕ نٕو پاٹھی اَستھ تہِ (زھانڈُن وِزِ) بوزنہٕ پییہ یا اَتھہِ پییہ۔

تمبر کاٹھ :- ۱۔ اَکہٕ قِسمُک کُل ۔ ۲۔ اَمہِ کُلُک زیُن بیترِ۔

تمبرا :- م۔ مؤل۔ تمبر > ؟ ۔ ۱۔ (نار) زِتنٛ ۔ نارٕ منٛز وِزامُت لوکُٹ دَزِوُن ذٕر ۔ ۲۔ زاوِج بزیہہ ۔ ۳۔ (وَرگہٕ) ترٛوٗش زنانہٕ یا کوٗر، آفتھ ہِش۔

تمبر۲:-م۔مۆل۔تمبر۔۱۔زہرباد۔اکہ ٖقسمک زہریلہٖ پھٔپھُر۔پھبل۔

تمبُن:-مۆل۔تمب <پڑاکرِت:تمہٚ مانی <س: تِمنہ] پھٔٹتھ نیرُن (اُچھن ہُند بیترِ) یُثہٕ پاٹھی چھِ "اُچھ تمبنہِ" وَنان ییمِنٛگ مانے چھُ (ورگہٕ پاٹھی) بیٚ سُندوُچھِتھ اوش یِن۔کانٛسہِ کینٛہہ وُچھِتھ دِلس گرٛشُن زِمےٚ تہِ گوٚژھ (یہِ آسُن یا بنُن)۔

تنبُول:-ن۔مۆل۔تنبُول <س:اَتیٖنٛتہَ+تالہَ] تال۔تھوٚنگ۔تہٕر (کُنہِ کُلٕنٛگ،بالُک بیترِ)۔

تے

تیاگ:-ن۔مۆل۔تیاگ <س:تیاگہَ] (ل۔م) تزٛاوُن۔(تھٕز)رِیاضتھ۔دُنیِ یاہَس لورنہٕ روزُن۔ترکِ دُنیا۔

تیاگی:-<س:تیاگی۔۱۔یُس نہٕ دُنیِ یاہَس لور روزِ۔۲۔یُس کُنہِ لالچہِ ورأے عِبادتھ کرِ،پوٗزاپاٹھ کرِ۔

تیاگُن:-ن۔مۆل۔تیاگ <س:تیاگ۔تیج۔تزٛاوُن۔ترٛک کرُن۔لتھ دِتھ ژٔلُن (مالس دولتس بیترِ)۔ ۲۔ہتھیار ترٛلُن۔تلوار بیترِ ترٛلٕنی یا گرٛمنزٕ کڈٕنی (للہٕ واکھ)۔

تیتھ:-ن۔مۆل۔تیتھ <س:تیتھا۔۱۔تتھ ہیوٗہ۔تمہِ قسمک۔تمہِ پائیک یا درجُک۔تمہِ ذأژ ہُند (تیٚمِ کتھ چلان آسہِ)۔۲۔تَس ہیوٗہ۔تمِس ہیوٗہ (تیمہٕ سُند ذِکر چلان آسہِ)۔یہِ چھُ کانٛسہِ ستیٚ یا کُنہِ ستیٚ بیٚیہِ چیزُک مُقابلہٕ کرن وِزِ ورتاونہٕ یِوان۔

تیتھے:-۱۔تتھی ہیوٗہ۔تمی قسمک۔تمی پائیک۔۲۔تسی ہیوٗہ۔تمی سے ہیوٗہ۔تمی سنٛزی شکلہِ (یہِ چھُ کانٛسہِ ستیٚ یا کُنہِ ستیٚ بیٚیہِ چیزُک مُقابلہٕ کرن وِزِ ورتاونہٕ یِوان)۔۳۔تمی ساتہٕ۔تمی گرِ۔تمی وقتہٕ۔ ۴۔سبٹھارُت۔بڈٕ جان۔اصل۔

تیز:-زیوٗٹھ دَن کرِتھ اکہِ قسمٕچ مُج۔تارِ تیز۔وِچھو "تارِ تیز" تہٕ۔

تیگ:-ن۔مۆل۔تِک <س:ترِکہَ۔۱۔ترِکہٕ متس پیٹھ پکن وول۔ترِکہٕ متھ مانٛن وول۔ ۲۔بٹُن ہنٛزٕ اکھ کرٛام (یِہنٛدی بُزرگ ترِکہٕ متس پیٹھ پکان اسی)۔جمع:تکی۔

تکی ژورم:-مانٛچ زوٗنہٕ پچھ ژورم ییمہِ دوہہٕ "تکی" اکھ خاص پوٗزا کران چھِ۔

تیوٗت:-ن۔مۆل۔تیت <پڑاکرِت:تیتہِ اوم:یوٗت <یتّیا۔پڑاکرِت:ایت تِنا۔م:ہ:تِتنا۔ ۱۔تتھ وزنس یا مِہرٛس یوتا۔تیرٛ ہن۔تیوٗتا۔تتھ وقتس برابر۔۲۔واریاہ۔سبٹھا۔گٹُل۔

تیوٗتا:-تیوٗت۔تتھ برابر۔۲۔گٹُل۔کأفی۔

تیوٗر:- ن۔ مؤل۔ تیر <؟ س: ترِ ینچہِ = ترِس + اَنچ۔ ژھاوُل، کٹھ، گب، دُمبہِ بیترِ قسمُک پوٗش۔

تیوٗنت:- ن۔ مؤل۔ تیٔنت <پڑاکرِت: تُنتھَہ۔ س: ترُٹ / ویدک۔ س: ترِنہت] واٹھ۔ اردابہٕ۔ دُکھانٹھ۔ اڈٕ کھئنڈ (مکاٗے بیترِ) م، اَز کھیوٗکھ مکایہِ تیوٗنت۔

تیوٚل:- ن۔ م۔ تیل <س: تِلکہَ <تِلہَ۔ ۱۔ زہتہٕ۔ پھہنہٕ ستیٚ یا نارٕ ستیٚ وزنہٕ ستیٚ یُس تکلیف موٚحسوٗس سپدان چھُ۔ م، نارٕ تیوٚل۔ ۲۔ (ورگہٕ) اَزرُون۔ خوش نہٕ یُن۔ ناخوش یُن۔ حسد۔ عداوتھ۔ ضِد۔ کِنٛل (کاٗنسہِ ہُنٛد یا کُنٛیک)۔ ۳۔ شَر۔

تیوٚل آسُن:- ۱۔ (ورگہٕ) حسد آسُن۔ ضِد آسُن۔ عداوتھ آسُن۔ (کاٗنسہِ ہُنٛد) کِنٛل آسُن۔ ۲۔ اَزرُون آسُن۔

تیوٚل پیوٚن:- زہتہٕ پیوٚن۔ دَگ ووٚتھنۍ۔ (کاٗنسہِ ہنٛز بجاٗیی یا پاپرجاٗیی وُچھِتھ)۔ اَزرُون یُن۔ ناخوش یُن۔ حسد بڈُن۔ عداوتھ ہُرُن۔ یہ چھُ اَکھ ووٚہوٗ تہٕ۔ م، تیٚتھ پیٚیہ نَس تیوٚل یِتھ پوٚزونان چھُ۔

تیوٚل روزُن:- ۱۔ شَر روزُن۔ اَرمان روزُن۔ کانہٕ تَل روزُن۔ ٹٔکھ روزُن (کُنٛیک)۔ ۲۔ عداوتھ روزُن۔ ضِد روزُن۔ حسد روزُن۔ کِنٛل روزُن۔

تیوٗمب:- ن۔ مؤل۔ تیٚمب <؟] چھوٚن۔ وزنہٕ کھوتہٕ کم۔ کم وزن۔ یتھ نہٕ وزن برابر آسہِ۔ میٖژ کم۔ یتھ نہٕ میٖژ برابر آسہِ۔

تیوٗنٛگل:- ن۔ مؤل۔ تیوٗنٛگل <س: تپتہَ + اَنٛگارَ> پڑاکرِت: انٛگالکہَ۔ ۱۔ دزوٚن ژِنہِ پھوٚل (یُس سوٚرِ گژھنے آسہِ تہٕ ووزُل آسہِ)۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھۍ) ووزُل۔ زوتہٕ وُن۔ ۳۔ تیز۔ شوخ۔ (اتھ چھِ کینٛہہ لوٗکھ "تنٛبنٛگل" تہٕ وَنان)۔

تیوٗنٛگل:- "تیوٗنٛگل" لفظُک جمع۔ ۱۔ اَکھ بڑٕ ژہہ لوٗگ۔ م، تیوٗنٛگل گاش بیترِ۔

تیوٗنٛگل ٹُلنۍ:- ۱۔ پھُٹنگ ٹُلنۍ۔ سَخ چوپ دِنۍ۔ ۲۔ کاٗنسہِ مَرٕ ژ وانگَن بیترِ کھیاٗوِتھ گلی زالنۍ۔ ژٕرٹُلن۔

تیوٗنٛگل گاش:- (ل۔ م) تیوٗنٛگلن ہُنٛد گاش۔ سُہ گاش یُس تیوٗنٛگلن ہنٛدِ زوتنہٕ یاوُہنہٕ ستیٚ ییہ۔ (ورگہٕ پاٹھۍ) بِلکُل کم گاش۔ م، تیوٗنٛگل گاشہِ مایہِ یوٗت نٔیگ پَرنہٕ۔ (ژھلراو نہٕ، برٕ مراونہٕ خاطرٕ) بجریا تنگنگری ہاوِنۍ۔

تیوٗنٛگل ووٚتھنۍ:- ۱۔ (ورگہٕ پاٹھۍ) سَخ مَرٕ ژنۍ۔ ویہہ ووٚتھُن۔ مازدزُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھۍ) سَخ ٹیوٚٹھ لگُن۔ گلی دزنۍ۔ زیوٚ ژر ووٚتھُن (مرٕ ژ وانگَن بیترِ کھیتھ)۔

تیٹھ (آسُن) وُنگلن پٕ:- سَخ بےٚ قرار (آسُن)۔ اِضطرابس منٛز۔ پریشان (آسُن)۔ گنٛڈ بن پٹھ

(آسُن)۔

تیوٚنگل حاۓ کمی:- حاۓ کمہٕ سُنٛد تیُتھ ورتاوییمہِ کِنۍ لۆکھ ییٚن اَڈِنے مۆلن تھاونہٕ۔

تھ

تھ:- کاشُر یُک شیٚیم زٕری اَچھُر۔

تھَ

تھَبُن:- (میٚژِ بیترِ ہُنٛد) ٹُل۔ دَتھ۔

تھَپُل، تھَپُل:- مۆل۔ تھپ] تھپھ دِنہٕ وول۔ لۆٹر۔ لۆٹھ کرن وول۔ ژوٗر۔ ڈاکو۔ مُش دِتھ ہٮ۪تھ ژلن وول۔

تھَپُل باپار:- تھپلہٕ ہنٛز کاٗم، کار۔ لۆٹ مار۔ ۲۔ تھپلن ہنٛز باٗش۔ ہُش مُش۔ جۆٹھ۔

تھَپُل ہوٗس:- لۆٹہٕ لۆٹے۔ پرٕتھ طرفہٕ لۆٹھ وہتھن۔ یَس یہٕ اَتھ ییہِ تسُنٛد تہِ نٮ۪ین۔

تھَپُج:- "تھپل" لفظُک ماد۔ تھپہٕ ننہٕ واجێنۍ خاص کرِتھ ہۆنۍ یوسہٕ ہتٕس بیترِ زاگان آسہٕ تہٕ بے خبر پاٗٹھۍ ژٕلہِ اُسس اندر ہٮ۪تھ۔

تھَپہٕ تھَپہٕ (دِین):- چھپہِ دِتۍ ہتٕس گٹہٕ سُنٛد ماز خاٗراتہٕ کِنۍ باگرُن۔

تھَپہٕ تھَپہٕ کرُن:- تِکھ ژٕٹۍ ژٕٹۍ ہیوٚر گٕن برٕتھ دِنۍ (گاٹن کاوَن بیترِ)۔ کٹھ بیترِ چھپہٕ دِتھ خاٗراتھ کرُن۔

تھپہٕ دیُن:- کاٗنسہِ ہنٛدِ بدلہٕ دیُن۔

تھَپر:- م۔ مۆل: تھپر] سوٗدَگ بیترِ یوسہٕ اُچھ دوٗد آسنہٕ کِنۍ مُنزی مُنزی کران چھے۔

تھَپرٕ ینۍ:- اُچھ داٗدِ س منٛز ہنگہٕ تہٕ منگہٕ اُچھن دَگ کرٕنۍ یا تُٹرو وتھن۔

تھَپہٕ سار:- ہیرِ ہنٛدِ جنٛگلچ سوٗر بیترِ یَتھ تھپھ کرِتھ ہیرِ کھسان چھہِ۔

تھَپھ:- م۔ مۆل: تھپ ح پژاکرِت۔ تھپہٕ>س: ستھاپتہ۔ ۱۔ اَتھس منٛز رٹتھ۔ گرفت۔ قبضہٕ۔ ۲۔ دَن (تلوار بیترِ ہُنٛد)۔ ۳۔ واسہٕ سہ چیز یُس اَتھس منٛز رٹتھ کانہہ چیز مژراونہٕ کرنہٕ ییہِ۔ م، یتھ دارِ چھنہٕ تھپھ۔ درواز چہِ تھپہٕ لَم زوٗر۔ ۴۔ لۆٹھ۔ لۆٹہٕ مال۔ (ہٮ۪تھ ژلنہٕ باپتھ) اَتھ مارُن۔ ۵۔ تیوٚت سییُن، گو، تھنۍ بیترِ یوٚت اَتھس منٛز والتہٕ۔ م: ہاکہٕ تھپھ۔ گوٚ تھپھ۔ ۶۔ پھنٛڈی۔ م، تمن چھے تھپھ لگمژ۔ ۷۔ (ورگہٕ پاٹھی) (ہزلہٕ سان) غضبُک، جان۔ م، سُہ کیٛا دِلہٕ ہنٛز تھپھ چھا۔ ۸۔ پژاہ، تصرُف۔ م، تَس گیہ میاٗنۍ تھپھ۔ ۹۔ ناپُر سانس اَندر رَٹہٕ رَٹھ۔ یُسے اَتھ لۆگ سے رٹُن۔ م، جلسَن ستۍ آسۍ زنہٕ پھیران ازکل چھے تھپھ۔

تھپہِ اَنُن :- ۱۔ تھپھ دِتھ اَنُن ۔ ۲۔ کانٛہہ چیز (یُس نہٕ بوٗن آسہِ) ہینہٕ والین پیٹھٕ اَنُن ۔

تھپہِ پیٹھ روزُن :- لوٗٹس پیٹھ روزُن ۔ ہیتھ ژٕلنس پیٹھ روزُن ۔ لوٗٹھ گرِتھ، تھپھ دِتھ دوٗہ کڈُن ۔ لوٗٹہٕ گرِتھ ۔ لوٗٹہٕ مالَس پیٹھ گذارٕ کرُن ۔

تھپہِ تھوسہِ :- ۱۔ (ل۔م) تھپھ دِتھ یا تھوس اَنتھ، تہٕ گو: لوٗٹھ بیترِ گرِتھ ۔ تھپھ وَپھ دِتھ ۔ ۲۔ آنٛبر باٛنبر سان ۔ ژٕلی جَل جَل ۔ تِتھٕ تِتھٕ (یِی اَتھِ یِیہِ تی) ۔

تَھپہِ تھپھ :- ۱۔ لوٗٹھ ۔ ۲۔ غنڈٕن، لوٗٹرن ہُند زاگان آسُن ۔ م، مالَس منٛز چھےٚ تھپہِ تھپھ آسان ۔

تَھپہِ تھپھ کرٕنی :- کُنہِ چیزس لَمہٕ لَم کرٕنی یا پانس کُن ژٕنس پیٹھ آسُن ۔

تَھپہِ ساٛر :- وارٕ وارٕ سوٗمبرٕت لوٗٹہٕ مال ۔ لوٗٹتھ تہٕ تھپہٕ اَنی مَتہٕ ماپچ سوٗمبرن ۔

تھپھ اَتھِ لگٕنی :- لوٗٹہٕ کہِ مالہٕ منٛزٕ کینٛہہ اَتھِ یِن ۔ کم کاسہٕ اَتھِ یُن ۔

تھپھ آسٕنی :- ۱۔ موٗچھِ منٛز آسُن ۔ پٔنُن قبضہٕ آسُن ۔ ۲۔ وَن آسُن ۔ ۳۔ لوٗٹھ آسُن ۔ ۴۔ پھٔنڈری آسٕنی ۔ بےٚ وایہِ گرِفتاری آسٕنی ۔ یُسے اَتھ یِیہِ سے رَٹنہٕ یُن ۔

تھپھ ژٕلنی :- ۱۔ موکلاوُن ۔ یلہٕ ترٛاوُن ۔ ۲۔ واسہٕ بیترِ ژٕلُن (کُنہِ چیزس) ۔

تھپھ تُلہٕ وٕنی :- تِہِ کینٛہہ ھایہ پان موکلاونہٕ باپتھ کانٛسہِ دِنہٕ یِیہ ۔

تھپھ تھوس :- ۱۔ لوٗٹھ بیترٕ ۔ تھپھ بیترِ ۔ وٕچھِو "تھپہِ تھوسہِ" تہٕ ۔

تھپھ دِنی :- ۱۔ اَتھِ ماٛرتھ کینٛہہ ہیتھ ژٕلُن ۔ اَتھِ موٗرِتھ نِیُن ۔ تھپہِ نِیُن ۔ تھپھ دِتھ نِیُن ۔ ۲۔ پھرُن ۔ ژوٗرکرٕنی ۔ سَن دِنی ۔

تھپھ ژانٛنی :- اَتھِ ژٕھنُن ۔ پنہٕ نِس اَتھس اندر اَنُن ۔ دٔخل دِیُن ۔

تھپھ کرٕنی :- ۱۔ اَتھِ ستی رَٹُن ۔ موٗچھِ منٛز رَٹُن ۔ رٔٹتھ روزُن (کانٛہہ چیز) ۲۔ کانٛہہ پیوٗن چیز رَٹُن ۔ پننہٕ نہٕ دِیُن ۔ سہارٕ دِیُن ۔

تھپھ گرٕھنی :- ۱۔ پزاہ گرٕھن ۔ تَصرُف گرٕھن ۔ آوٗتھ گرٕھنی ۔ ۲۔ کانٛسہِ کُن زَن ہاوُن ۔ کُنٛج زیرٕ گرٕھنی ۔

تھپھ لگٕنی :- داشتَس نہٕ داشتَس وُچھان وُچھان ڈُولگُن ۔

تھپھ وٕتھنی :- ۱۔ پان موکلُن (کانٛسہِ یا کُنہِ نشہ) کانٛسہِ ہنٛدِ پنجہ تلہٕ موکلُن ۔ بلایہ تلہٕ موکلُن ۔ ۲۔ سَبزی بیترِ (نچہِ) کیٚمہِ وٕتھنی ۔ ۳۔ سَبزی بیترِ مُہری یا سیٚے لگٕنی ۔ ۴۔ کُنہِ چیزس واسہِ، تھپھ بیترِ وٕتھتھ تِنی ۔

تھپھرِ :- یہ چھُ "اَپھر" لفظس پوٗت لوٗگ وَننہٕ یوان ۔ ژھوٗرے چھُ نہٕ ورتاونہٕ یوان ۔ م، اَپھرِ پھپھرِ ۔ آپرتھاپر ۔

تھُتھ :- وُچھو "تھوتھ"

تھتھراے:- مِ۔ موٗل: تھتھراے <س: تھر تھرایہ۔ تھرٕ تھرٕ۔ پنہٕ وُتھرن ہُنٛد واوٕ بیترٕ سٟتؠ ہلن یا اُلن۔

تھتھو:- کوٗنٛڈیُس بانٛس بیتر کرنہٕ یِیہٕ۔

تھدَم تھوٗد:- بےٚ شوٗب پاٗٹھؠ تھوٗد۔

تھدِ:- <س: ستھا۔ ۱۔ ہیٚرٕ پیٹھٕ۔ تھزٕ رٕ پیٹھ۔ ۲۔ بڈ۔ بڈٕ ہٹہٕ۔ زورٕ۔ ۳۔ زیٹھِ۔ بوٗڈ گرٛٹھِ۔ ہرٕ۔ مِ۔ آب تھدِ، تخاہ تھدِ۔

تھدِ پلہٕ:- بڈٕ پایہٕ۔ تھدِ پایہٕ۔

تھدِ پایہٕ:- بڈٕ پایہٕ۔ تھدِ پلہٕ۔ تھدِ درجک۔

تھدِ تھدِ:- ۱۔ بڈٕ ہٹہٕ۔ بڈٕ بڈٕ۔ تھدِ بٹہٕ۔ زورٕ زورٕ (بولُن کرُن) ۲۔ بالا بالا۔ ہیٚری ہیٚری۔ پیٹھؠ پیٹھؠ۔

تھدِ تھوٗد:- ۱۔ سارؠ نِشہٕ کھوتہٕ کھٔستھ۔ ۲۔ ساروٕے کھوتہٕ زیوٗٹھ۔ ۳۔ بڈٕ بوٗڈ۔ (ورگہٕ) خودا۔

تھدُن:- <س: ستھا/ستبد ہنہٕ۔ ۱۔ ہیوٗرٕ گن زیٹھُن۔ تھوٗد گرٛٹھن۔ بڈُن۔ کاڑ زیٹھراوُن یا کاڑ ںڈُن۔ کاڑ زیٹھراوُن یا کاڑ کڈُن۔ ۲۔ تھوٗد پایہ پراوُن یا لبُن۔ ترقی کرٕنؠ۔ تھزٕ رٕ بجر لبُن۔ آسن ووٗل بُنُن۔

تھَر:- مِ۔ موٗل۔ تھَر <؟س: ستر۔ ۱۔ پتٕیم پاس۔ پتٕیم طرف۔ ۲۔ کیرُک سُہ طرف یُس اندر گن تھوان چھِ۔ ۳۔ لرِ جایہٕ ہُنٛد پتٕیم پاس۔ پتٕیم طرف۔ ۴۔ سِلگُ سُہ طرف ییٚارؠ نہٕ نانٛگ چھُ آسان۔ ۵۔ کمَر۔

تھَر پھٹٕنؠ:- پٹھ نہٕ روزُن۔ ڈوٗکھ نہٕ روزُن۔ ڈوٗکھ نیرتھ ژٔلُن۔ یتھ یایس پیٹھ تکؠ یہٕ آسہٕ ہےٚ سےٚ نہٕ روزُن۔

تھَر دار:- ۱۔ دوٗر۔ پایدار۔ وارٕ دوٗر۔ مضبوٗط (کپُر بیترٕ) ۲۔ (کپُر بیترٕ) یتھ پٹہٕنؠ تہٕ ووٗنُن نوٗن بوزنہٕ یِیہٕ۔

تھَر دارٕنؠ:- موٗٹ دارُن۔ کاٚنٛسہٕ ہٕنٛز ذِمہٕ وآری پانٛس پیٹھ ہینؠ۔

تھَر دِتھ بہُن:- ۱۔ کُنہٕ سٟتؠ ڈوٗکھ دِتھ بہُن۔ پتھ کُن کُنہٕ پیٹھ پان ترٛاوِتھ بہُن۔ ۲۔ کانٛہہ کاٚم کار نہٕ کرُن۔ کاٚم کار کرُن ترٛاوُن۔ ۳۔ کانٛہہ کاٚم بیٚیس پیٹھ ترٛاوِتھ فارغ ہیوٗ روزُن۔

تھَر دِنؠ:- ۱۔ کُنہٕ سٟتؠ ڈوٗکھ دیُن۔ ۲۔ نہٕ تگنہٕ کِنؠ پوٗت ہیوٗن۔ ہاٚرتھ بہُن (نہٕ پلنہٕ یا نہٕ واتنہٕ کِنؠ)

تھَر ڈٕکھ:- ڈوٗکھ۔ سُہ چیز یتھ سٟتؠ تھَر دِزِ، ڈوٗکھ دِزِ۔ تکؠ یہٕ۔ لَب یا کانٛہہ ڈوٗکھ۔

تھَر کنہٕ:- پتٕمہٕ پاسہٕ۔ پتٕمہٕ طرفہٕ۔ پتٕؠ کِنؠ۔

تھرٕا:- مِ۔ موٗل۔ تھرٕ <س: تھر تھرایہٕ۔ مُ: ہ: تھرّانا۔ ۱۔ نٕٹھ نٕٹھ۔ کاٚنپُن۔ تھرٕ تھرٕ۔ لرزٕ۔ نٕٹھ۔ کاٚنپھ۔ ۲۔ خوف۔ بیٖہٕ۔

تھرٕ اَژنؠ:- نٕٹھ اَژنؠ۔ کاٚنپُن۔ (خوفہٕ ووفہٕ کِنؠ) لرزُن۔ نٕٹُن۔

تھرٕ آسنی:- لرزٕ آسُن۔ نٕٹھ آسنؠ۔ بیٖم آسُن۔ خوف

آسُن ۔کھوژُن (کاٗنسہِ)۔

تھَر تھَر :۔ٹھ ٹھ ۔کانٛپن ۔لَرز ۔کاپٛھ۔

تھَر تھَر ووٚءنۍ :۔ (ترِ بیترِ ستی) ٹھ ٹھ اژنۍ ۔ سخ ترٕگٕنۍ۔

تھَر ژاءنۍ :۔کانٛپناوُن ۔ٹھ ژاءنۍ ۔لَرزِ ژانُن ۔گابراوُن ۔ کھوژِ ناوُن ۔ہیمس تَل تھوُن۔

تھَر ۲ :۔ن ۔موٗل: تھَر < س: سترتہ/ستھلہ : م ہ: تھڑا]۔ پینٛڈ ۔ڈَنگہِ ۔چوٚکی ۔کنٛہن تہٕ سیرِ ہن ہنٛز بناوٕمٕژ ہموار پینٛڈ۔

تھرماس :۔ن ۔موٗل: تھرماس < انٛگ: تھَر موس] خاص طٔریقہٕ بناوٕمٕژ دوٚءگنۍ بوتل یتھ منٛز تھوومُت کانٛہہ وُشن یا ترُن ترَل چیز پنٕنِس اَصلی حالتس تہٕ حرارتس منٛزٕ روزان چھُ (یِمن دون بوتلن چھُ منٛز کھوکھر آسان)

تھَرمامیٹر :۔ن ۔موٗل: تھرمامیٹر < انٛگ: تھَرمامیٹر] تپُک یا حرارتُک دَرجہِ وُچھنُک آلہٕ ۔تپہٕ تُج۔

تھٕرس ۱ :۔م ۔موٗل: تھٕرس ۔ا۔ (ہوکھناوٕنہٕ یا پشپاوٕنہٕ باپتھ) گاسہٕ ڈیر۔ سیٚد آیہ اَکی تاہہ تھوٗومُت لاٗوِ گاسہٕ یا فصل ۔۲۔ (ہکہٕ تہٕ مقدارٕ علاوٕ) آب، گمہٕ بیترِ پشپُن۔

تھٕرس وَءسنۍ :۔شَرمہِ دادِ سبٹھاہ گمہٕ وَءسنۍ۔

تھٕرس واءلنۍ :۔شَرمنٛد کرُن۔

تھٕرس ۲ :۔م ۔موٗل: تھٕرس <؟ س: آسترنم] ۔اکہِ قسمچ گاسہٕ پٔتٕج (یہِ لفظ چھُ کٔشیرِ ہنٛدِس شُمال مغربس منٛز ورتاونہٕ یِوان)۔

تھٕرل :۔م ۔موٗل: تھٕرل < انٛگ: تھرل ۔ا۔ہنٛگامہٕ ۔ شورشَر ۔چنٛگہِ جنگ ۔ہَرٕ ہَر ۔۲۔سولٕرٕ آے یتھ اَندرٕ اَکس مُشتہٕ ہٕن لاینہٕ۔

تھٕرنۍ :۔نکٕی نکٕی تھر کٔرتھ اَکھ ژھوٚٹ گاسہٕ ذاتھ۔

تھٕروٗ ہ :۔اکہٕ گاسہٕ سبزی ہُنٛد ناو ۔دَپان یہِ اَسی پتھ کالہٕ دژا گہِ وِزِ کھیوان۔

تھٕروٗ ہ کھالُن :۔سخ لبکہٕ ژارنہٕ۔ فضیحتھ کرٕنۍ ۔اَڈزاَڈ کرٕنۍ ۔بےٚ یزتی کرٕنۍ۔

تھٕروو ۱ :۔ن ۔موٗل: تھٕروو] ۔اکہِ قسمُک ویوٚٹھ پوٚٹھ گاسہٕ ۔یہِ چھُ گپنٛن دِنہٕ یِوان۔

تھٕروو ۲ :۔ن ۔موٗل: تھٕراو < ک: تٕروو < تراو < س: تج : م پھٕروو < پٕروو] ۔یہِ چھُ اَکھ خوشی ہُنٛد رٕسم یُس ہَرٕ دموکلتھ مَرازِ کنہٕ مناوان چھِ ۔امہِ دوہہٕ چھِ گاسہٕ واسہٕ زاٗلتھ الاوزالان ۔یہِ چھُ غالبن سُہ دوہ مناونہٕ یِوان ییٚمہِ دوہہٕ کٔشیرِ ہنٛدی لوٗکھ سبٹھاہ پتھ کالہٕ ییٚتہٕ نبر گٔژھان اَسی ۔م: پھٕروو۔

تھٕزَر :۔م ۔موٗل: تھٕزر < س: ستھتہ+ک ۔اَر۔ا۔ پٔتھ کُن زٕ تھر ۔ووٚگنیار ۔بُلنٛدی ۔۲۔ہیٚور ۔(کولہِ بیترِ ہُنٛد ہیٚریم طرف) ۔۳۔بَجر ۔بڈٕ پَی ۔۴۔ ووگنیار ووپھریر ۔ووٚءگنۍ جاے ۔ہیٚرِ کنٛج جاے۔ م: تٔمی لاٗے تھزرٕ پیٚٹھ ووٹھ۔

تھٔز نیار:- ووٗزار۔ ووگنیار۔

تھکُن ۱:- <پراکرت: تھکنہ]۔ لوٗسُن۔ ژھٔنبٔن (کاٗم کرنہٕ کِنی)۔ ہکتھ نہٕ روزٕنی یا آسٕنی۔

تھکہٕ ناوُن:- تھکراوُن۔ پانہٕ یا بیٚیِس اَتھِ کانٛہہ تِژھ کاٗم کرناوٕنۍ ییمہٕ ستۍ سُہ تھکہِ۔

تھکُن اَژُن:- موٚس اَژُن۔

تھکُن نیرِتھ یُن:- تھکُن باسُن۔ ہکتھ نہٕ روزٕنی۔ لوٗسُن۔ تھکُن نوٚن نیرُن۔ نرٕن زنگن دَگ باسٕنی۔

تھکُن نیرُن:- آرام کرنہٕ کِنۍ تھکُن ژَلُن۔ تھکُن نہٕ روزُن۔ موٚس نیرُن۔

تھکِتھ پیوٚن:- ژھٔنیتھ پیوٚن۔ کانٛہہ ہکتھ نہٕ روزٕنی۔ لوٗسُن (کاٗم بیترِ کرنہٕ کِنی)۔

تھکُن ۲:- لوگٕٹ گرُن۔ ٹھٕہر۔ ٹُچر۔ ژھکہٕ۔

تھکھ:- ن۔ موٗل: تھک <پراکرت: تھکہ <س: ستھکنا۔ ژھٔنیتھ، لوٗستھ آرام۔ کاٗم کرنہٕ پتہٕ آرام (کرُن)۔ ٹھہراو۔ دَم۔ ژھٔبن۔ م۔ روٗدُس چھنہٕ تھکھے۔ کاٗم کران کران منز دَم (دیُن)۔

تھکہٕ بُتھ:- سو جاے یتہٕ تھکھ کڈنی زِ تھکھ کڈنچ جاے۔

تھکہٕ بوٗنی:- ۱۔ سُہ کُل یتھ تَل بہتھ تھکنہٕ پتہٕ مُسافر بیترِ آرام کرُن، تھکھ کڈُن۔ ۲۔ (ورگہٕ) شُہج زنانہٕ۔ بیٚیِس آرام واتناوَن واجیٚنی زنانہٕ۔

تھکہٕ پینٛڈ:- <پراکرت: تھکہ + س: پنڈ۔ (ل۔م) سو جاے یتہٕ انسان وَتہٕ پکان پکان تھکھ کڈِ، دَم سمبلہِ۔ (ورگہٕ) گرٕ۔ پینٛڈ پرَن۔ روزَن جاے۔ (ہزلہٕ) وَق گُزارنہٕ باپتھ جاے۔ سو جاے یتہٕ مَسایہٕ ژٔٹنہٕ باپتھ کانٛہہ سمہِ۔

تھکھ دیُن:- ۱۔ دَم دیُن۔ کاٗم کران کران منزٕ ٹھہرُن۔ تھکھ کڈُن۔ ۲۔ پکان پکان منزی کینژَن کالس بہُن۔

تھکھ کڈُن:- آرام کرُن۔ دَم دیُن۔ ٹھٔہرُن۔ کانٛہہ کاٗم کٔرِتھ یا کران کران ٹھہرِتھ لوٗسُن ژٕلراوُن۔

تھل:- م۔ موٗل: تھل <س: ستھلہ۔ ۱۔ پرٔتھ قسمچ نہالی۔ ۲۔ کتابہٕ ہُنٛد یا سبقُک کانٛہہ حصہٕ (پرٕون مانے)۔ ۳۔ زٔمینہٕ چھل۔

تھلہٕ باگے:- سگونہٕ باپتھ زٔمینس بیوٚن بیوٚن ڈوٗری (کرٕنی)۔

تھلہٕ کرنہٕ:- تھلہٕ باگے کرٕنی۔ زٔمینس ڈوٗری گنڈٕنی۔ یُتھ وارٕ سگونہٕ ہیٚن۔

تھل کرٕنی:- نہالی کرٕنی۔ نِکۍ نِکۍ لاٗوۍ کلۍ یاداں رٕونگہٕ گُنہٕ جایہ کھاٗرِتھ۔ پتہٕ بیٚیِس جایہ رُوٕنی۔

تھلاٗلی:- وُچھو "تھج ناٗر"۔

تھلہٕ تھلہٕ وُچھُن:- کانٛسہٕ ٹاٹھس لولہٕ چۆ اُچھو بنٛد بنٛدٕ نظر دِنی۔ مَدٕ ے گنٛڈِتھ وُچھُن۔

تھلُن:- ن۔ موٗل: تھل <؟ س: دَلنہ/س: ستھلَہ۔ ۱۔ کُلِس لنگ لنجہٕ ژٔٹنہِ، باپچھ کرنہِ۔ شاخ تراٗشی کرٕنی۔ ۲۔ مار دیُن۔ شَلکھ کرُن۔ پھٔلی کرٕنی

(مار دِے دِے) چوب دِنۍ۔

تھٲلِتھ والُن :۔کُلس لنگ لنٛجہِ ژٹنہِ (تہٕ بون تژ اونہِ) شاخ ترأشی کرِنۍ۔

تھٲلۍ تھٲلۍ والُن :۔١۔ ہیٚر پیٹھے کُلس لنگ لنٛجہِ ژٹان وَسُن۔ ہیٚر پیٹھے کُل تھلان وَسُن۔٢۔ (ورگہٕ پأٹھی) چھلہِ تہٕ پھلہِ کرنہِ۔

تھلیأر :۔وُچھِو "تھٕج نأر"۔

تھَم :۔ن۔مؤل: تھَم <س: ستمبھ۔پڑاکرت: تھمبھ ١۔سُہ کوٗٹ یُس تالوک، لداوُک یا کنیٚگ بار رَٹہِ۔ ٢۔(ورگہٕ پأٹھی) اَہم روٗکُن۔

تھَمہٕ تھَم کرِنۍ :۔لر، جاے بناوَن وِزِلرِ ہُند بار رَٹنہٕ باپتھ تلہٕ کوٗڈ ژانۍ۔تھَم ہیٚنۍ۔لرِ پنٛڈ ژانۍ۔ پنٛڈ پنٛڈ کرِنۍ۔

تھَم دُین :۔(گرِداسس بیترِ) بار رَٹنہٕ باپتھ تلہٕ کوٗٹ ژانُن۔

تھَم ہیوٚن :۔مَکانک بار بیترِ کوٗٹ تلہٕ ژأنتھ تُھکۍ پیٹھ تژاوُن۔ کُنہِ تلہٕ بار رٹنہٕ باپتھ کوٗٹ ژانُن۔

تھَمہٕ کولے :۔١۔سو غُرِیب زنانہٕ یَس (پرٛانہِ وَقتہٕ) تھَمَس یا کوٗٹس ستۍ نیتھر کرِہَن تہٕ اَمہِ کنۍ اَمیر گرس منٛز جأیہٕ پأٹھی دایہ تأنس روزِہا۔ اَمِس اَسۍ نہٕ تنخاہ بیترِ تہٕ کہنۍ دِوان تہٕ نہٕ اوس اَہنٛد بن شُرِ بن تہٕ کانٛہہ حِصہٕ رَسہِ کھسان۔ ٢۔(وَرگہٕ) سو زنانہٕ یَس سأری (گرِکی) حُکم

آسُن کڈان۔ یَس گرِکۍ ٹھلُن آسُن گندان تہٕ اَڈُز اَڈ کران۔

تھَمُن :۔مؤل۔تھَم <س: ستمبھنہَ۔مُ:ہ، تھامنا] رُکُن۔ ٹھُہرُن۔

تھَم لگُن :۔کأر بیترِ ژھ سَخ گرٛیٖھنۍ۔ یُتھ نہٕ اوٚر یوٚر پھرِتھ ہیٚکہِ زٕ بن (تھدِ شانہِ ستۍ، ترِ ستۍ یا اَکی ڈنٛجہِ روزنہٕ ستۍ)۔

تھَن :۔ن۔مؤل۔تھَن <ستنہَ۔پڑاکرِت: تھنہَ] گأو ہنٛز بَب۔

تھَنہٕ پیوٚن :۔زیوٚن۔زہوٚن۔

تھَنہٕ تلُک :۔سأدِروار۔(دوٗے مُت) دود۔تازٕ دود۔یُتھ نہٕ کانٛہہ مِلاوَٹھ آسہِ۔

تھَن دِ(کرُن) :۔مَٹھہِ مَٹھہِ (دِنۍ)۔شاباش کرُن۔ حوصلہٕ بڈراوُن۔

تھَوا :۔ن۔مؤل۔تھَو <س: ستھَپ۔١۔سو جاے یتھ کانٛہہ چیز کھٕٹِتھ آسہِ یا ژوٗرِ تھوومُت آسہِ۔ ٢۔بیٚہہٕ۔آرام۔سوکھ۔٣۔نیب۔پَے۔لوکُٹ نِہالہِ کُل۔

تھَوپتا :۔نیب۔نشانہٕ۔پَے۔

تھَو کڈُن :۔١۔پَے کڈُن۔نیب کڈُن۔٢۔بیکھ جوش نیرُن۔

تھَونیرُن :۔١۔پَے نیرُن۔نیب نیرُن۔پتاہ لگُن۔٢۔بیکھ جوش نیرُن۔مؤلس نش نؤلنٛڈ نیرِنۍ۔

تھوٚ ۲: -گاو، گریاژھاوجہٕ ہندی زِیا ترٛے پھِن۔ ژھو۔ سو۔ م، اکس ژھاوجہٕ گرٕتھوچھِ زِنٛدٕ۔

تھوٚن: - مؤل۔تھو <س: ستھاگنہَ۔١۔کُنہِ جایہِ بیہناوُن۔کُنہِ جایہِ ٹھہراوُن۔کُنہِ پٹھ کینٛہہ بیہناوُن۔٢۔بنٛد کرُن۔روکُن۔بس کرُن۔ ٣۔ختم کرُن۔موکلاوُن۔تراوُن۔٤۔کُنہِ جایہِ لاگُن۔کامہِ منٛز لاگُن۔مُلازِم بیترِ لاگُن۔

تھا

تھاپر، تھاپیر: -م۔مؤل۔تھاپر <پراکرِت: تھپّڑ۔م: ہ۔تھپٔڑ] چَپاتھ۔اتھہٕ سٟتۍ دِژِمٕژ بتھس ژٕنٛڈ۔

تھاپر تراوٕنۍ: -چَپاتھ کڈٕنۍ۔اتھہٕ سٟتۍ بتھس ژٕنٛڈ کڈٕنۍ۔

تھاپر دِنۍ: -چَپاتھ لاینۍ۔چَپاتھ کڈٕنۍ۔

تھاپنا: -م۔مؤل۔تھاپنا <س: ستھاپنا۔١۔کُنہِ جایہِ مؤرتی کھڑا کرٕنۍ۔٢۔سو جاے ییتہِ پوٗزایہِ باپتھ مؤرتی آسہِ تھوٚوِمٕژ۔

تھار: -م۔مؤل۔تھار <س: تھرَ۔تھرَیہَ۔پھھار۔باتھر۔لار۔

تھارُن: -مؤل۔تھار <س: تھرَ۔تھرایہَ۔١۔تھرِ اژٕنۍ۔ ژٕن۔ژٕٹھ اژٕنۍ۔گابرُن۔کھوژُن۔وسرُن۔م،

ژٔورس پزِہے کالے تھارُن\
اَتھِ ہتھ دِزایو پھانٛسی یے\
اُتھی رزِما آسہِ دارس کھارُن\
تارُن یہِ پانٛنۍ پان آسی یے

(پرمانٛد) ۔٢۔باتھر آینٛز۔باتھرِ منٛز آسُن۔چھارآینٛز۔ تأجلی آینٛز۔

تھال: -ن۔مؤل۔تھال <س: ستھالہَ۔اکہِ قِسمُک ٹاسُر کھینہٕ بانہٕ۔

تھالہِ بتہٕ: -تھالَن کیٛتھ دیُتمُت سالہٕ بتہٕ، ٹاکین کیٛتھ نہٕ۔

تھالِج: -م۔مؤل۔تھالِج <س: ستھالی۔چھنٛز چھنٛز کرنہٕ باپتھ رِکابہٕ جورِ منٛز اکھ رِکأبۍ۔یمہِ چھِ اکھ اکس سٟتۍ وایان۔یہِ چھُ اکھ ساز۔

تھامہِ: -ن۔مؤل۔تھام <س: ستمبھ۔روٹہٕ۔تارِ۔ آچھ۔آویز۔م، تھامہِ گومُت۔تھامہِ گأمٕژ۔ تھامہِ گرٛٹھُن۔

تھامہِ کرُن: -بنٛد کرُن۔روٹہٕ کرُن۔

تھامہِ گرٛٹھُن: -رۆزِتھ گرٛٹھُن۔تارِ گرٛٹھُن۔آچھِ گرٛٹھُن۔روٹہٕ گرٛٹھُن۔

تھان ١: -ن۔مؤل۔تھان <پراکرِت: تھان] وانہٕ پٹھہٕ وولمُت یا فیکٹری منٛز کوٚڈمُت اکہِ خاص میٖژ سائلم کپر ٹُکر۔

تھانٛس مول وانٛس پٹھ: -پرٛتھ چیزَس چھےٚ پنہٕ نِس مقامَس پٹھ قدر۔یُس ییتھ پرٛتس چھےٚ تتی قدر۔

تھانہٕ پوٚٹ: -١۔تھانَو منٛز ژأرِتھ کوٚڈمُت پوٚٹ۔ جان پوٚٹ۔نفیس پوٚٹ۔زبر پوٚٹ۔رُت

مۄنٛل ۔۲۔تھانہٕ منٛزٕ ژۄٹمت پٹٕ ٹکرٕ۔

تھانہٕ وۄتھ:۔تھانہٕ منٛزٕ ژۄٹمت کپر ٹکرٕ۔نۆو۔کورٕ۔ اِستیمال کرنَے۔یُس نہٕ وَرتاونہٕ آسہِ آمُت۔

تھان ۲:۔ن۔مۄل۔تھان <س:ستھان۔ا۔جاے (شاے)۔۲۔روزَن جاے۔چارواَین ہٕنٛز روزنہٕ کرنہٕ خاطرٕ جاے۔۳۔مُقدَس جاے۔ پاکھ جاے۔کانٛسہِ دِوتاہٕسنٛد ناوٕ مُتبرک جاے۔ زِیارت۔اَستان بیترٕ۔۴۔مُقام۔ پدوی۔ مِ۔یُتھ تھان چھُ نہٕ پرٕ وومُت یمَن۔

تھانہٕ پتٕ:۔ مُجاوِر۔ (مَنٛدرُک)پُزاری۔ کُنہِ تیٖرتھُک مالِکھ۔

تھانہٕ ہوٗن:۔ا۔تھانُک ہوٗن۔۲۔(وَرگہٕ)سُہ شخص یُس مُستقِل پاٹھی یا پرٛتھ وِزِ تھانَس منٛزٕ آسہِ آسان۔۳۔زِیارتَس،تیٖرتھَس یا پوزایہِ ہٕنٛز جایہِ پیٹھ چونٛٹھ دِتھ روزَن وول۔

تھانہٕ:۔ن۔مۄل۔تھان <س:ستھانَہ۔ا۔وُچھو "تھان ۲" ۲۔پُلسہٕ تھانہٕ۔پُلیس سٹیشن،پُلسہٕ چوٗکی۔

تھانہٕ دار:۔تھانُک زیٹھ۔پُلسہٕ افسر۔پُلیس سِٹیشنُک اَفسر۔

تھانہٕ داری:۔ا۔تھانہٕ دارٕسُند کار۔تھانہٕ چلاونُچ کام۔۲۔تھانہٕ دارسُند عوہدٕ۔۳۔(ہزلہِ کنۍ) میرٕ چوٗدٕری گی۔

تھانٛتھ:۔سیٚو بر۔ٹھونٛٹھ۔تھوس۔فطرتھ۔

تھانٛگ:۔م۔مۄل۔تھانٛگ۔پھنٛڈ پھیرٕ۔سیتھ۔ فطرتھ۔مُشکِل۔مُصیبَتھ۔تھانٛتھ۔۲۔بیٚیس اَتھ أنٛدرٕ کام نتہٕ تمێک فایِد (تُلَن)۔

تھانٛگ انٛنۍ:۔ فطرتھ انٛنۍ۔پھنٛڈپھیرٕ لارٕونۍ۔ خوشکبتھ انٛنۍ۔

تھانٛگ ترٛنۍ:۔فترتھ ترٛنۍ۔خوشکبتھ کھسنۍ۔

تھاوٗر:۔ن۔مۄل: تھاور <س: ستھاوَر۔ا۔سنٛگر مال۔ کوہَن ہُنٛد سِلسِلہٕ۔۲۔ بال۔ کوہ۔ پہاڑ۔ (گرٛزِرن)۔۳۔غارٕ منقولہٕ۔تہٕ یہ نہٕ ہِلتھ ہیکہٕ، ڈٔلتھ ہیکہٕ۔مِ،

سُہ چھےٚ تھاوٗرسےٚ پچھےٚ زنٛگم سےٚ چھُ سارِنٛی مول

(نامولوٗم)

تھاہ:۔م۔مۄل۔تھاہ <پراکرت: تھاہ۔س:ستھاگہَ،م،ہ: تھاہ۔ا۔ووٚنت۔آبک سنبر۔ژوٚک۔۲۔پان آبس ژھنُن (ووٚنت وُچھنہٕ باپتھ)۔۳۔ ڈُنٛگ۔ غوطہٕ۔

تھہہ ترٛن:۔چارواَےسُنٛد کولہٕ بیترٕ ژھانٛٹہٕ ترُن۔

تھاہ کرٕنۍ:۔ چارواَیس چھلن وِزِ آبس منٛز کلہٕ پیٹھی گرٛاے کڈٕنۍ۔

تھاہ لاگٕنۍ:۔ا۔آبَس ووٚتھ لاگٕنۍ۔۲۔کانٛہہ شوق پوٗرٕ کرنہٕ خاطرٕ پان خطرس ترٛاوُن۔

تھاہ مارٕنۍ:۔ا۔آبس ووٚتھ دِنۍ۔ڈُنٛگ دِنۍ۔(کانٛہہ چیز کھارنہٕ باپتھ)۔۲۔کانٛہہ کام لَنٛد واتناونہٕ باپتھ

کلس گنڈُن۔

تھٕ

تھٕتھر:-ا۔اکہِ قسمک پیٚژ گاسہٕ یَتھ دوٚشوٕے طرف لیٖٹر ہنٛدی پاٹھی زاٗولۍ دِنہٕ ہوی چھہٕ آسان۔۲۔ تچھ۔ تچھنی۔

تھٕج ا:-م۔موٗل: تھٕج <س: ستھلہ۔ا۔ پٹھٕر۔۲۔ یَتھ زٕمینہِ تھَل بییہ کرنہٕ۔کاشت کرِنۍ لایق زٕمین۔لاگنۍ لایق داں زٕمین۔

تھٕج دانہِ:-سوٚ تھَل یوسہٕ بیٚیس جایہِ رُونہٕ ییہٕ۔

تھٕج کاد:- واریاہن لوٗکن ہُنٛد یکہٕ وَٹہٕ سِمتھ داں تھَل کرِنۍ۔

تھٕج لاوٕے:- تھَل درٛیٹھن والہن تھَل پلہٕ ناوَن وول۔

تھٕج نار:- تھٕج ڈوٗر۔سُہ زٕمینہٕ ڈوٗر یتھ نہالہِ باپتھ دانہِ ییہِ وَونہٕ۔

تھٕج وان:-سُہ ڈوٗر یتھ اندر دانیٚ تھَل وَونہٕ چھےٚ یوان۔

تھٕج ۲:-ٹھوکرٹھٕچ الماری۔

تھٕر ا:-م۔موٗل۔تھٕر <س:تر]۔زاٗویٖل۔زٔنڈ۔م، داٗن تھٕر۔یوسمن تھٕر۔

تھٕر پوش وَرِ گرٕشنۍ:-ا۔تھٕرِ سبٹھاہ پوش آسنۍ۔بےشمار پوش آسنۍ۔۲۔(ورگہٕ پاٹھی) کاٗنسہِ سبٹھاہ اولاد آسنۍ۔شُری مُری آسنۍ۔پُے نٕونۍ۔

تھٕر کوٚنڈ:-تھٕر ہنٛز اٗڈِج یَتھ ستی زٕچھنۍ کھووٕری لٕرِ کانہِ آسان چھےٚ۔

تھٕز:-م۔موٗل: تھٕز <س: ستھتہٕ۔ا۔زیٚٹھ۔قدٕ بُلنٛد۔۲۔بڈٕ یمی بجر۔تھٕز ر۔مِ تھٕز وَنیٚ۔تھوٚ دلفظُک ماد

تھٕز تھَونۍ:- پاٗنس پانے تاٗریف کرِنۍ۔پانے پٕنُن تھٕکٕن۔(بٔلی) دِماغ رٔٹُن۔پٕنٕنۍ بڈٕ یمی تھٕسکنۍ۔

تھٕز راوُن:-سوٚ چھو "تھٕز رُن"۔

تھٕز رُن:- تھٕز راوُن۔پیٹھ کُن زیٚٹھراوُن۔تھوٚد کھاٗرُن۔ہیوٚر کُن کھاٗرُن۔

تھٕکرِن:-تھٕکراوُن۔کاٗم کرناٗوِ کرناٗوِ موٚس ژاٗنُن۔

تھٕکراوُن:- کاٗم بیترِ کرناٗوِتھ نہٕ (کاٗنسہِ کاٗنہہ ہٕکتھ تھَونۍ۔موٚس ژاٗنُن۔

تھٕلۍ تھٕلۍ وُچھُن:-(پکوٗس، شکلہِ، کِتابہٕ بیترٕ) منٛز منٛز وُچھُن۔کِتابہٕ بیترِ منٛز منٛز کاٗنسہِ تھَل وُچھنۍ۔کُنہِ چیزس ہُتیٚ ییتہٕ وُچھُن۔

تھٕمج:-م۔موٗل۔تھٕمج۔تھَمِ لفظُک ژھوٚٹ] لوٚکُٹ تھَم۔

تھٕمی جَل:-یُس لوٚکٹِس تھَمن پیٹھے یوت آسہٕ۔

تھٕنۍ:-م۔موٗل۔تھٕن <س: ستنِیہ+نیتہٕ، زاٗمتِس یا اٗمِس دوٚدَس مٔنٛدتھ تلمُت ماٗ پچھرُن یالیٚہنیار یَتھ کاٗرِتھ گوٚچھُ بَنان۔اکور گوٚ۔

تھَنہِ بتہٕ:-سُہ بتہٕ یَتھ تھٕنۍ تراٗوِتھ آسہٕ۔تھٕنۍ مِلوِتھ بتہٕ۔

تھَنہِ بُتھ:-نرٕم تہٕ خوش یوٗن بُتھ۔یُس بُتھہِ کنۍ سبٹھا حلیم آسہٕ۔بُتھہِ تلہٕ نرٕم۔

تھَنہِ تھٕچھ ہیوٗ ہ:-سبٹھا نرٕم تہٕ مُلاٗیم۔

تھٕنہِ ٹوٚٹ:-۱۔اَکہِ کپسہ ذاٗژ ہُنٛد ٹوٚٹ۔
۲۔تھٕنہِ رَژھا۔تھٕنہِ ہَواوا،تھٕنہِ پیۄٛشتا۔

تھٕنہِ ٹیۄٹھ:-تھٕنہِ نوٚم۔تھٕنہِ رَژھا۔تھٕنہِ ہَواوا۔
تھٕنہِ پیۄٛشتا۔تھٕنہِ مویا۔

تھٕنہِ دوٗگل،تھٕنہِ گولہِ:-پژٕوٗن تہٕ ویوٚٹھ پۄٹھ
اِنسان یَس بَدن نٔرم پھمب ہیۄٛ آسہِ۔

تھٕنہِ دوٗگل (ہیۄٛ ہ):-(ل۔م) تھٕنہِ دوٗگلکی پاٗٹھی
سیٹھا نٔرم تہٕ مَلاٗیم۔۱۔(وَرگہِ) پژٕوٗن تہٕ
ویوٚٹھ پۄٹھ (شُر بیترِ)۔۲۔نٔرم تہٕ سادٕ (اِنسان)۔

تھٕنہِ ڈوٗن:-اَکھ ڈوٗنۍ ذاتھ ییٚمچ گوٗج تھٕنۍ ہِش
(نٔرم) آسان چھےٚ۔

تھٕنہِ سیر:-۱۔تھٕنہِ ضمادٕ۔یُس تھٕنۍ متھنہٕ سیتۍ اوس پتھ کالہِ
شُتلُن بیترِ یلاج ماننہٕ یِوان۔۲۔بڈٕ تھٕنہِ جاٗٹ۔

تھٕنہِ سُلہِ:-۱۔بیوٚک۔یُس نہٕ کہنۍ تہٕ زانہِ۔یُس
بیےٚ سنٛزٕ ن کتھن کُن گژھہِ۔یُس یور پھِری
زٕہن تور پھیرِ۔۲۔نہٕ تِگن وول،نا تجربہ کار۔نہٕ
ہیکَن وول۔

تھٕنہِ مَتھ:-۱۔تَس اِنسانَس وَنان یُس پژٕوٗن آسہِ
تہٕ تان وٕٹھی تہٕ نٔرم پھمب ہی آسنَس۔۲۔سادٕ
تہٕ نیک اِنسان۔

تھٕنۍ اٗنۍ:-دودَس (اَمس یا زاٗمتِس) چھوپٕنھ
دِیُن یُتھ زَن تھٕنۍ کھسبس۔

تھٕنۍ کرٕنۍ:-۱۔خوشامَد کٔرِتھ کانٛہہ نٔرماوُن۔۲۔خوشامَد
کرُن۔تاٗریف کرٕنۍ۔

تھٕنۍ گژھنۍ:-(کاٗنسہِ ہُنٛد خوشامَد کرنہٕ) نٔرمُن، کُملُن،
کینٛہہ کرنَس پیٹھ آمادٕ گژھُن۔پھٕر گژھُن۔

تھٕنۍ ہینۍ:-دودَس کھاٗرِ تھٕنۍ تُلنۍ۔مُنٛدتھ دودَس
تھٕنۍ کڈٕنۍ۔

تھٕنۍ ییٚنۍ:-دودَس چھوپٕنھ دِنہٕ سیتۍ تھٕنۍ کھسنۍ۔دودَس
چھوپٕنھ دِوان دِوان تھٕنۍ کھسنۍ۔

تھاٗ

تھاٗج:-م۔مۄل۔تھاٗج <س: ستھالی۔۱۔لوکُٹ تھال۔
رِکاٗبۍ۔۲۔تلہٕ واٗنۍ پاٗرَس منٛز تیل جمع گژھنٕچ جاے۔

تھاٗر:-م۔مۄل۔تھار <س: تھرتھرایہٕ۔چھاٗر۔باٛنبر۔
جلدی۔چار۔تیزی (کانٛہہ کاٗم کرنَس منٛز خوفہٕ
یا بیٚیہٕ کُنہٕ کنۍ)۔لارتھار۔

تھاٗر پاوٕنۍ:-چھاٗر پاوٕنۍ۔باٛنبر پاوٕنۍ۔(کاٗنسہِ) وُتاوٕلی
کرٕنۍ۔جلدی کرٕنۍ۔

تھاٗر پینۍ:-باٛنبر پینۍ۔چھاٗر پینۍ۔زٕبل یُن۔چار آسُن۔

تھاٗلی:-م۔مۄل۔تھالی <س: ستھالی/پراکرت تھالی]
ٹینو یا بیٚیہٕ کُنہٕ داتچ رِکاٗبۍ۔رِکب۔

تھاٗلی کھینۍ:-(ل۔م) بتہٕ رِکاٗبۍ کھینۍ۔(ہزلہٕ) صِرف
یڈٕ برٕنۍ۔

تھاٗنتھر:-م۔مۄل۔تھاٗنتھر <س: تھرتھرایہٕ۔چھاٗر۔
تھاٗر۔باٛنبر۔جلدی۔

تھائٔتھرَن:-<س: تھرتھرایہَ۔ا۔ باثبر۔ اَسرِ وبسر۔ پریشانی کنِ اَتھ وَتھ نہٕ تیٚنچ حالتھ۔ باثبر۔ ۲۔تھرتھرِ۔ ٹھ ٹھ۔

تھائٔتھراوُن:-ا۔ باثبر کرٕنی (کانٛسہِ)۔ باثبر پاوٕنی۔ تھاَر پاوٕنی ۲۔ باثبراوُن۔ گابراوُن۔ وبسراوُن۔ کھوژ ناوُن۔ حبس ہوش ڈالنی۔

تھائٔتھرُن:-ا۔ تھرتھرٕ اژنی۔ ٹھ ٹھ اژنی ۲۔ باثبر پیٚنی۔ باثبرُن۔ اَتھ وَتھ نہٕ تنی۔ اَسرِ وبسر گژھنی۔ گابرُن۔

تھائٔتھربر:- باثبر۔ اَسرِ وبسر۔ تھائٔتھرَن۔ پرَیشانی کنِ اَتھ وَتھ نہٕ تیٚنچ حالتھ۔

تھائٔتھُر:-ن۔ مؤل۔ تھائٔتھُر <س: تھرتھرایہَ۔ باثبری۔ تھارلد۔ یُس چھاَر آسہِ۔

تھائٔنگی:-ا۔ خوشکبتھ ٹلن وول۔ پھنڈ پھیٚژ لارٕوَن وول۔ فطرتھ اَنن وول۔ یُس نہٕ اَتھ وَتھ دِیہِ ۲۔ تارَن گوٚر۔

تھِ

تھےٚ:-سؤل۔ تھےٚ <س: ستھِتہَ۔ا۔ کانٛسہِ بڑوٚنہہ کنہِ۔ اُچھن ڈیشمان۔ وِچھوُن ۲۔ بڑوٚنہہ کنہِ۔ ننہِ وانہِ۔ کھٹِتھ نہٕ۔ ۳۔ کانٛسہِ ہنٛزِ نظرِ تل۔ مِ، خودایس تھےٚ۔

تھی

تھیر:-م۔ مؤل۔ تھیر <؟۔ اَکھ خاص قسمُک زنٛڈ، اَتھ چھِ مازنہٕ بناوان یمہٕ بَتہٕ پھیٚارنس لگان چھےٚ۔

تھٕ

تھٕر:-مؤل۔ تھٕر <س: پُتر] یہٕ چھُ اَکھ پوٚت لوٚگ تہٕ پوٚتھُر لفظُک ژھوٚٹ۔ م، بنٛتھٕر، بینہِ ہُند پوٚتھُر۔ پوٚتھٕر۔ پوٚپھِ ہُند پوٚتھُر۔

تھٕربر:-اَکھ خوشِک گاسہِ ذاتھ۔

تھٕ

تھٕل:-وُچھو "تھٕول ا"۔

تھُ

تھُج ا:-سہٕ ٹلہِ کُل یتھ نہٕ ٹل آسَن، یتھِ کُلیُک پَن چھُ گوژِ کیمٛبن ہِنٛدِ باپتھ سارِوٕے ٹلہِ پنٛومنزٕ جان تہٕ زیادٕ رُت گنٛز رنہٕ یوان (گژ ریَسن)۔

تھُج ۲:-م۔ مؤل۔ تھُج <س: دِوٚجہَ۔ اَکھ جنٛگلی بٹھچ۔ اُکس وَن بٹھچہِ ہُند ناو۔

تھُرا:-م۔ مؤل۔ تھُر <؟س: دؤروا۔ا۔ اَکھ قسمُک رٲٹھ دار گاسہِ یتھ گنٛڈی داروٕ تھر چھِ آسان۔ ۲۔ (وَرگہٕ پاٹھی) مالچ زٕ تھٕرَن۔ مالچ ملچ

پیچیدگی۔ ہانٛژھ۔ اِلزام، لوٗٹ، لانٛچ۔

تھُرِکھسُن:-۱۔شِگناوِنہٕ یُن ۔ناوِیرُن ۲۔وُٹھنہٕ یُن ۔ ہَٹھ کرُن ۔لِکھنہٕ یُن ۔

تھُرکھسٕنۍ:-۱۔کھِنگرِ کھسُن ۔وُٹھنہٕ یُن ۔لِکھنہٕ یُن ۔ چالٕی کھسنۍ ۔بوش کھسُن ۲۔ہٕلۍ ہانٛژھ لگٕنۍ ۔ لوٗٹ یُن ۔پوٗ زیا اَپُز اِلزام یُن ۔

تھُرکھارٕنۍ:-۱۔مامِلہٕ زٕٹھراوُن ۔کتھ زٕٹھراوٕنۍ ۔ اَلہٕ کُلِس تُلہٕ کُل کرُن ۲۔ہٕلۍ ہانٛژھ لگٕنۍ ۔ ۳۔بوش کھالُن ۴۔شِگناوُن ۔

تھُر۲:-ژُتھُر ۔ژٕ بناو۔تھُرُن ۔مِ،ژوچہ تھُر ۲۔ بنوو۔ بنٛیو و۔تھُرِتھ موکلیوو۔مِ، کرٛالَن تھُرمٕٹھ۔ ۳۔بناوَٹھ۔شکل (یوسہٕ اَتھہٕ ستۍ آسہِ دِژٕمٕژ)۔

تھُرَن:-م۔مؤل۔تھُرَن۔۱۔کرٛالہٕ ژٕ کرِس پٔتھ بانہٕ بناوِنٕچ کام ۲۔جِسمٕچ بناوَٹھ یا میٚژ یا بیٚیہِ کُنہِ تِتھس مسالَس کانٛہہ شکل دِتھ تٕچ ترکیب۔ گرِنۍ ۔

تھُرُن:-ن۔مؤل۔تھُرن۔۱۔(کرٛالہِ سُند میٚژ بانہٕ بیترِ) بناوُن ۔کُنہِ اُڈرَنہٕ کانٛہہ شکل دِنۍ ۔م، مِ بانہٕ تھُرُن ۔ژوٗٹ تھُرِنۍ ۲۔پأدٕ کرُن ۔ م، مِ بہٕ کیاتھُرِتھہ اَنا۔

تھُرُنگ:-ن۔مؤل۔تھُرُنگ۔۱۔ڈُلہٕ گوٚن۔وَلگتن کھیوٚن (پٔنٛدِ ہُند، پٔشی بیترِ سُند)۔۲۔وَلگتُن ۔ پھیرُن۔(ژٔنس منٛز) رٕگَن ۔

تھُرُنگ دِیُن:-۱۔وَلگتُن دِیُن ۲۔بیٚیہِ یُن ۔ واپس پھیرُن ۔پوٚت پھیرِتھ یُن ۔ بیٚیہِ بٔنُن (کُنہِ کامہِ ہُند، کارُک یا چیزُک)۔

تھُربر:-ن۔مؤل۔تھُر] تانبر۔م،سُہ چھُ تھُر برکران۔

تھُل مُل:-شُری مُری۔شُری کُٹۍ۔بال بچہ۔آل اولاد۔

تھُل مُل نٕونۍ تھُلۍ مُلۍ نٕونۍ:-شُر بن ہنٛز برکت آسٕنۍ ۔ سبٕٹھاشُری مُری آسٕنۍ ۔شُری مُری آباد گژھٕنۍ ۔ پاپرجا گژھٕنۍ ۔

تھُنٕے:-ن۔مؤل۔تھُنٕے<م:ہ:تھُو<س:تھوت۔ناجرا۔ ہیٚچ۔تھُیے۔

تھُیے:-ن۔مؤل۔تھُیے<مُ:ہ:تھُو۔<س:تھٕوت۔ ۱۔تھوکہٕ ستۍ ترٛاوِتھ ۲۔ناجرا۔ہیٚچ۔تھُنٕے۔ مِ،ہُتھ بازَس تہٕ کوٗرتھم تھُیے یتھ مانٕنہٕ۔

تھٕو

تھٕو:-<آوازِپٔتھ۔۱۔تھوکھ ترٛاونٕچ آواز۔۲۔شرارتہٕ یا نفرتہٕ)لانتھ کرنہٕ وِزِ ونانِ۔

تھٕور:-(کھورِکہٕ) تلہٕ پٔد ٹیٚک پٔتٕم حِصہٕ۔کھٕور۔

تھٕول ۱ (تھٕل):-ویوٚٹھ پوٚٹھ۔یہ نہٕ اُویُل یا زٕاُویُل آسہِ۔م،جِسم چھُ تھٕول، روٗح چھُ سِکھِم۔

تھٕول ۲:-<س:ستھٕولہَ] ٹوکہٕ۔پوٚختہٕ۔

تھۆ

تھۆب:۔لَنجو روٗستے کُل۔لونڈُ رموٗنڈُ رُکُل۔

تھۆپ:۔ن۔مۆل۔تھَپ <پراکرت۔تھپہ <؟ تھاپے۔
ا۔ٹھوٗر۔گلہٕ رُکاوَٹھ۔۲۔ئژ۔ ۳۔بٔندِش۔

تھَپہٕ تھوٗن، تھاوُن:۔(کُنہٕ چیزِ چ)بتھہٕ رَکاوَٹھ تھوٗنی۔کینٛہہ دولہٕ تھوٗن۔تھۆپ تھوٗن۔م۔اِ نالہٕ تھوٗئ تھَپہٕ۔

تھۆپ تھوٗن، تھاوُن:۔ا۔گوٗل بنٛد کرُن۔لیٛوب کرُن۔ژرَن بیترٕ بنٛد کرٕنی۔بتھہٕ کینٛہہ دولہٕ تھوٗن۔۲۔تھۆپ پنہٕ ٹُلُن۔گوٗل بنٛد کٔرتھ تھوٗن۔

تھۆپ دیُن:۔گوٗل بنٛد کرُن۔ئژدِنی۔بتھہٕ کینٛہہ دولہٕ تھوٗن۔لیٛوب کرُن۔(اَچھ یا اَس)اَتھہٕ ستیٚ بنٛد کرُن۔

تھۆپ ووٗتھُن:۔تھۆپ یلہٕ گژھُن،ووٗتھتھ یُن۔

تھۆد:۔ن۔مۆل۔تھَد <س:ستھِتہٕ <ستھا دھ۔
ا۔قدٕ زیوٗٹھ۔پیٹھ کُن زیوٗٹھ۔ہیوٚر کُن زیوٗٹھ۔
۲۔ہیوٚر کُن یوٚت نہٕ پلتھ ہیکِ ز۔۳۔سبٹھا قیمتی۔موٗلُل۔تھَدِ درجک۔تھَدِ پایک۔

تھَدِتھ بڈٕتھ بہُن:۔بوٚڈ روتبہٕ پراوُن۔یہٕ چھُ د عایہٕ خار۔

تھَدِتھ بہُن:۔تھۆد روتبہٕ پراوُن۔بجر لبُن۔
آسن وول بنُن۔

تھۆد تُلِتھ تھوٗن، تھاوُن:۔ا۔پیٹھ کُن تُلِتھ تھوٗن۔۲۔پتھ کُن تھوٗن۔اَتی تھوٗن۔رٔژھرِتھ تھاوُن۔تژ آوِتی عِتبِن ستیٚ تھوٗن۔

تھۆد تُلِتھ ژٕھنُن:۔تُلِتھ نیُن۔پنہٕ جایہٕ نشہٕ ہٹاوُن۔م۔ژھوٗٹھ ژٕھن تھۆد تُلِتھ۔

تھۆد ٹُلُن:۔ا۔پتھرٕ پیٹھہٕ ٹُلُن۔وودنہٕ تھوٗن۔(ورگہٕ) پیٛومُت یا نادار گومُت بجا کرُن۔ پاپرٕ جا کرُن۔۲۔وُزناوُن۔شوٚنگِتھ آستھ بہتھ تھوٗن۔

تھۆد تھۆد ووٗتھِتھ گژھُن:۔زبردَس وولُن۔

تھۆد تھۆد ووٗتھُن:۔شَر ارتہٕ ستیٚ ووٗتھی ووٗتھی گژھُن۔ہَر کران کران ژٔژ رٔژ رتیزُن۔

تھۆد ووٗتھُن:۔وودنہٕ روزُن۔بہتھ یا شوٚنگِتھ آستھ وودنہٕ روزُن۔شوٚنگِتھ آستھ بہتھ روزُن۔(ورگہٕ) آباد گژھُن۔بجا گژھُن۔پاپرٕ جا سپدُن۔سبٹھا دیا روٚٹھی۔حارا ن گژھِتھ ووٗتھ کڑنی۔کُن تژ کراوِنی۔

تھۆر:۔ن۔مۆل۔تھَر <اَنجیر کُل۔

تھۆس:۔پوٚوُن کُن موٚٹ شینہٕ پیٛوٗنت۔اَکھ شینہٕ سپر۔م۔اِ،شینہٕ تھۆس۔

تھۆسی اَنٛز:۔ویوٗٹھ ویوٗٹھ شین والُن۔سَخ شین اَنُن۔شین لاگُن۔

تھۆسِ پینٛز:۔ویوٗٹھ شین پیوٚن۔سَخ شین والُن۔سَخ شین پیوٚن۔

تھۆک بۆک:-ا۔تھۆ کمُت تہٕ بوچھ ہۆت مسافر، سَفری،لؤسمُت، ژھیۆنمُت تہٕ بوچھیومُت۔
۲۔ہُتہٕ بیتہٕ پیوٗمُت کانٛہہ کانٛہہ وَتہِ پٔٹھ۔

تھۆل:-<س:؟وَل۔ا۔سُہ کُل یَتھ باچھہِ آسَن کرمِژ، یَتھ لنٛجہِ آسَن ژٔچہ مِژ۔شاخ ترأشی کٔرتھ کُل۔
۲۔شاخ ترأشی کٔرِس۔لنٛجہِ ژٔچَس (کُلِس بیترِ)۔ باچھہِ کربس۔

تھۆمب ا:-ن۔مؤل۔تھَمب <س: ؟ ستمبھ] تیوٗت پۆنی بیترِ یوٗت اَکِس اَتھس واتہِ۔آبہٕ ژال۔

تھۆمب ۲:- گوڈ پھیرُن۔وُتُن (وُتُم)۔

تھۆن:-ووورِ وانکہِ اکہِ اوزارُک ناو۔ووورِ وانُک اکھ اوزار، اکھ پُرزٕ۔

تھۆنگ:-ن۔مؤل۔تھنٛگ <س:تُنگہ۔ا۔تہٕتول۔ بالہٕ تھۆنگ۔ٹوٗپ۔۲۔برٛنگ۔مینار۔۳۔کانٛہہ بۆڈ موٗہنیوٗ،یَس ساری یژتھ آسن کران، آدر آسن کران۔۴۔خاص روٗکُن۔اَہم شخص۔ یُس ساری نٕے کھسِتھ آسہٕ، ساری نٕے سَرس۔ یُس ساری نٕے پٔٹھہٕ کنہٕ شوٗبہٕ (پنٛنہِ تھَزرِ تہٕ بجرٕ موٗجوٗب)۔۵۔کشیر منٛز اکھ گرٛام۔۶۔(ہزلہٕ پأٹھی) ٹُلۍ زیٹھ۔یُس ہنٛگہٕ منٛگہٕ زِچھر ہاوِ۔

تھۆو:-ن۔مؤل۔تھو<س:ستھا گنہ۔ا۔اَمانتھ، گرَو یا حوالہٕ تھوٗنچ کام۔۲۔کانٛہہ کام بیترِ تھۆنی، بند کرٕنی۔

تھو

تھوپ:-ن۔مؤل۔تھاپ؟<پرٛاکرت:تھوٗ وَ<س: ستوٗپہٕ۔ا۔تیوٗت گاسہٕ بیترِ یوٗت اَتھس منٛز واتہِ۔
۲۔لوٗ ژ ژانٛڈ۔شُرِس بیترِ ساوٕنہٕ کرنہٕ باپتھ لوٗت لوٗت ژٔنٛجہٕ ہَن (دِنۍ)۔

تھوپ تھوپ دیُن:-مَٹہِ مَٹہِ دیُن۔شاباش۔ شاباش کرُن۔پأش پأش کرُن۔

تھوک:-ن۔مؤل۔تھوک <ا/ہ:تھوک]بٔڈس تیدادَس یامقدارس منٛز یکہٕ وَٹہٕ سودا (کٔنُن)۔م: پَرچوٗن۔

تھوک فروش:-بٔڈس تیدادَس یامقدارس منٛز یکہٕ وَٹہٕ سودا کٔنن وول۔کوچھِ وول، کوٹھدار۔

تھو

تھوبُن:-ا۔موٗٹ تہٕ دژوٗٹ لونٛڈُر موٗنڈُر کُل۔ زَنٛڈ۔دوبھ۔۲۔(وَرگہٕ پأٹھی) ژھوٗٹ تہٕ موٗٹ اِنسان۔

تھوتھ ا:-ن/م۔مؤل۔تھوتھ <س۔تُد۔ا۔تھوتھہِ وا۔تَم نِکۍ نِکۍ گرمی دانہٕ یا پھٕکٕٹۍ یِم بدٕنَس (یِژپأٹھی ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ) نیران چھِ۔۲۔سترِچ یا پیرِچ (صاف کرنہٕ پتہٕ) سوٗ ژھبٛٹھ یَمہٕ ستی ترٛسی ہوٕی لگان چھِ۔۳۔حرجہٕ۔خَلل۔رُکاوٹھ۔

مُداخلت۔۴۔اَکہٕ قسمُک دَستار۔

تھوتھل:۔سُہ کپُر بیترٕ یَتھ تھوتھہٕ ستی آسہٕ۔پۄٹھ کپُر۔ مۄٹ دزۄٹ کپُر۔یَتھ ییٚرِ یا ستٕر ژھبٹھہٕ ستی آسہٕ کنۍ ترٕسی لگن۔

تھوتھ آسنۍ/آسُن:۔(کانٛسہٕ ہُندٕ وُچھ آسنہٕ کنۍ کانٛہہ کاٛم یا کتھ کرنس) وارنہٕ آسُن۔(کانٛسہٕ ہُند) رۄٹھ آسُن، رُکاوٹھ آسنۍ۔

تھوتھ کرٕنۍ/کرُن:۔۱۔خرچہٕ کرُن۔خَلل تراوُن۔ ۲۔رۄٹھ کرُن۔(کانٛسہٕ کینٛہہ) کرنہٕ نہٕ دیُن۔

تھوتھ گژھنۍ/گژھُن:۔۱۔رۄٹھ گژھُن (کانٛسہٕ ہُندٕ وُچھ آسنہٕ کنۍ) کینٛہہ کرنس کراوُنس رُکاوٹھ سپدٕنۍ۔خرچہٕ گژھُن۔خَلل سپدُن۔

تھوتھ۲:۔سۄ۔ل۔تھوتھ <م۔ہ:تھوتھا۔پھوکہٕ۔یُس نہٕ ٹوکہٕ آسہٕ۔پولُریُس ویوٚٹھ پۄٹھ اَستھ تہٕ کمزور آسہٕ۔

تھوتھہٕ:۔خٕربہٕ۔مازماٗنٛٹھُن، وٹھٕ۔

تھوتھہٕ ماز:۔تَس مُتلِق وَنان یُس ویوٚٹھ پۄٹھ اَستھ تہٕ لیوٚژ آسہٕ۔

تھوتھہٕ واے:۔ژَمہٕ ہنٛز اَکھ بیماری یَتھ اَنٛدرٕ رساری ہے پانٛس تھوتھ چھےٚ نیران تہٕ چھنہٕ ہش چھےٚ ووتھان۔

تھوس۱:۔سیوٚبر،ٹھۄنٛٹھ، تھانٛتھ۔فطرتھ۔

تھوس اَنۍ تھوس ٹلنۍ:۔ٹھۄنٛٹھ اَنۍ۔رُکاوٹھ پاٗدٕ کرٕنۍ۔ پھیٚنہٕ اَنہٕ۔پھیٚنہٕ کھارنہٕ۔وَدنس کھارُن۔

خوشکتھ کھارٕنۍ۔فطرتھ اَنۍ۔

تھوس تنۍ:۔(کینٛہہ کرَن وِزِ) دُشواری تنۍ۔پھیٚنہٕ کھسنہٕ (ٹھۄنٛٹھ پنہٕ کنۍ) فطرتھ تنۍ۔سیوٚبریُن۔

تھوس ۲:۔اۄنگجہٕ ٹیٚنڈِس سۄمبا پھمبُک، شینُک بیترِ کانٛہہ حِصہٕ۔(ورگہٕ) رژھا، پیۄٹا۔

تھوسہٕ اَنُن:۔ژٹُن۔ترٕ کرنہٕ یا والنہٕ (پلوس بیترٕ) پنہٕ پنہٕ کرُن۔

تھوسہٕ آمُت:۔(سُہ پلو بیترٕ یَتھ رِننہٕ کنۍ) ترٕ آسَن وَژھمٕژ۔یَتھ زَچہٕ آسَن گامٕژ۔ژھیوٚنمُت۔ نیرِ نیرِ آمُت، پنہٕ پنہٕ گومُت (پلو بیترٕ)۔ یَتھ ریٚنچہٕ آسَن دژامٕژ۔

تھوسہٕ اۄنمُت:۔پنہٕ پنہٕ کوٚرمُت۔ژۄٹمُت، کڈِ کڈِ اۄنمُت (پلو بیترٕ)۔

تھوسہٕ گژھُن:۔۱۔ژھٹُن۔ترٕ وَسنہٕ۔پنہٕ پنہٕ گژھُن۔ نیرِ نیرِ یُن۔۲۔تومبہٕ تومبہٕ گومُت (وۄنمُت پھمب بیترٕ)۔

تھوسہٕ گومُت:۔(رِننہٕ کرنہٕ کنۍ) ژھیوٚنمُت، پنہٕ گومُت۔نیرِ نیرِ آمُت (پلو بیترٕ)۔

تھوکھ:۔م۔سۄ۔ل۔تھوکھ <پراکرِت:تھکہٕ۔کف، لال بیترٕ یوسہٕ اَسہٕ منٛز بَرتھ دِزِ۔

تھوکل:۔<پراکرِت:تھُکہٕ+اَل۔یُس تھوکہٕ تہٕ تھوکہٕ تراونچ مانٛد آسہٕ۔یُس پرٕتان آسہٕ۔

تھوکن اَتھہٕ دارُن:۔(ل۔م) کانٛسہٕ ہنٛز تھوکہٕ

اَتھس کیتھ رَٹنہٕ۔تہٕ ڈٕپتھ گوسَخ فرمانبردار روزُن۔تأبیادار روزُن۔ناز بردأری کرٕنی۔

تھوکہٕ پیٛٹھی رِ کنی (گژھنی):-کُنہِ موموٗلی چیز ستی یا غلطی ستی بوٚڈ بارٕ نوقصان یا تبأہی (گژھنی)۔

تھوکہٕ تھوکہِ کرُن:-پژ یتہٕ ہَتھ کرُن۔لانہٕ طانہٕ کرُن۔أڈٕ أڈٕ کڈُن۔رُسوا کرُن۔خجل کرُن۔

تھوکہٕ تھوکہِ گژھُن:-پژ یتہٕ ہَتھ گژھُن۔کأنسہِ نِش نہٕ بُتھ دِیُن لایق روزُن۔أڈٕ أڈٕ نیرُن۔

تھوکہٕ تھوکہِ گومُت:-پژ یتہٕ ہَتھ گومُت۔أڈٕ أڈٕ دژ امُت۔رُسوا گومُت۔

تھوکہٕ بانہٕ:-تھوکہٕ تژ اونک بانہٕ۔تھوکُل۔پکہٕ دأنی۔

تھوکہٕ بُتھ:-(ل۔م) تھوکو برٕتھ بُتھ۔(وَرگہٕ) تھوکُن لایق بُتھ۔أڈزأڈ لایق شونٹھ۔

تھوکہٕ تژ اونہٕ:-ا۔کَف بیترٕ آسہٕ منٛز تژ اوُن۔۲۔کُنہِ چیزس نفرَتھ کرٕنی۔تھوٗتھوٗ کرُن۔نکھتھ گژھنی۔

تھوکہٕ جود:-اَپُز واٹھ۔یَتھ نہٕ کأنہہ پایدأری آسہِ۔ٹھبابہٕ علاج یا پایے۔اَپزٕ ے برأبری أنتھ تھوٗمژ۔

تھوکہٕ ژھنہِ:-(وَرگہٕ پأٹھی) لانہٕ طانہٕ کرُن۔أڈزأڈ کرٕنی۔

تھوکہٕ کھینٛہِ:-أڈزأڈ ڈیپیٛنی۔

تھوکہٕ لوژھ،لوٚژھ:-بڈٕ تھوکھ۔موٚٹ تہٕ بڈٕ تھوکھ یَتھ سبٹھا پوٗس آسہِ۔لیوٚب ہش تھوکھ۔

تھوکہٕ ہینٛہِ:-ا۔لانہٕ طانہٕ ہیوٚن۔أڈزأڈ ہینٛز (کانہہ ناکارٕ کأم کرنہٕ کِنی)۔۲۔بدنأمی ہینٛز۔خامخاہ لوٗکن ہنٛز گتھہِ ہینٛہِ۔مِ، کھیوٚن چوٚن گومُن آسہِ گیہٕ تھوکہٕ ہینٛہِ۔

تھوکُل:-تھوکہٕ بانہٕ۔پکہٕ دأنی۔

تھوکُن:-ا۔تھوکہٕ تژ اونہٕ۔تھوکہٕ لاینہٕ۔۲۔تھوکہٕ کھأرِتھ اَنہٕ۔بلغم کھأرِتھ اَنُن۔

تھوکھ تھوکھ (آسُن ، نیرُن):-(کانہہ) نااہل (آسُن یا نیرُن)۔

تھوکھ نِشانہٕ آسِنی:-(ل۔م) تیوٚتے کال کُن گژھنس تہٕ پوٚت پھیرنس مقرر آسُن ییٚتس کالس (تژ أومژ) تھوکھ ہو کھہٕ، مطلب بِلکُل کم وَقتس منٛز کانہہ کأم موکلاوِنی پینٛز۔تِتھے پأٹھی ،تھوکھ نِشانہٕ تھوٚنی۔

تھوکھ نِشانہٕ تھوٚنی:-(کانہہ کأم کرنہٕ باپتھ تیوٚتے وَق دِیُن ییٚتس کالس تھوکھ أدرٕ ے روزِ۔تہٕ ڈٕپتھ گوکأنسہِ کأم جلد کرنہٕ باپتھ دَپُن۔

تھے

تھیپہٕ تھیپہٕ:-پژتھ طَرفہٕ۔جایہِ جایہِ۔پژتھ جایہِ (أندرٕ نیبرٕ ہیرٕ بونہٕ)۔ژوپأری۔(یہِ چھُ ”ژھانڈُن، وُچھُن“ ہو بن لفظن ستی لگان۔

تھیٖج:-کلہٕ ہیرٕ ماز۔کلہٕ ماز۔

تھے

تھیٹَر:-ن۔مۄل۔تھیٹر < انگ: تھیےٹَر (Theatre)
سو جاے یاسہٕ مَکانہٕ ییتہِ ییتہٕ ناٹک ہاونہٕ ییٚن۔
پأٹھر بیترٕ چارنچ جاے۔

تھیرِ کھسُن:-پرٛتھ رنگہٕ شۄب ییٚنۍ۔پاپر جاسپدُن۔بجاتہٕ آباد آسُن۔کمال حاصل کرُن۔روتبہٕ لبُن۔ہُدہُرن۔

تھیرِ کھارُن:-شۄب انۍ۔بجا کرُن۔پاپَر جا کرُن۔
کامیاب تہٕ آباد کرُن۔کامیاب بناوُن۔
کامیأبی پرٛاوناوِنۍ۔کاٗنہہ کاٗم سیٚزراوِنۍ۔

تھب

تھبتھ:-مۄل۔تھبتھ < س: ستھتہِ۔دَربَر۔پایدأری۔
اِستیٚحکام۔پوٚشُن۔مۄجۄد روزُن۔(کُنہِ کتھہِ ہُند یا چیٖزُک)۔

تھبر:-مۄل۔تھیٚر < س: ستھرَ۔ا۔دۄر۔مُستحکم۔پایدار۔
مُستقِل۔۲۔پرٛتھ وِزِ پوشہِ وُن۔لافأنی۔
لازوال۔ہَر ہمیشہِ روزِوُن۔

تھبرمہٕ:-دُرمہٕ۔اکہِ قسمِچ مۄٹ تہٕ پۄٹھ ییر ژادَر۔

تھکُبن:-مۄل۔تھبک۔ا۔بڑٛیمی وَنٛنۍ۔(اَلبٕ پٔنُن)
بجرتھرٛ رونُن۔پأنۍ پانَس تأریف کرِنۍ۔لاف دِنۍ۔

تھکِیٚ نبل:-یُس پنٛنۍ بڑٛیمی وَنان آسہِ۔یُس یژ پأٹھی یتھ ہاوان آسہِ۔

تھکُبن تھاٗج:-سو زنانہٕ یوٚسہٕ پنُن تھکان آسہِ۔
یوٚسہٕ پأنۍ پانَس تأریف کرِ، پنٛنۍ بڑٛیمی وَنہِ۔

تھکِناوُن:-تھکُبن۔بڑٛیمی وَنٛنۍ۔پنُن یا پننہِ کُنہِ چیٖزُک بجرتھرٛ رونُن۔تأریف کرِنۍ۔

تھکہٕ وُن:-ا۔تھکِیٚ نبل۔بڑٛیمی وَنَن وول۔
پانَس یا پننہِ نِس کُنہِ چیٖزَس تأریف کرن وول۔

تھکُبن لایَق:-تأریف کرُن لایَق۔یتھ تأریف کرِنۍ شۄبَن۔تھکُبنَس لایَق۔

ٹ

ٹ۔کأشرِ ییٚک سٔتیٚم تہٕ اُردۄ ٹک پأنژیم اَچھر۔یہ چھُ تالس یا پیٹھمہِ دَندٕ وَٹِچہ مازِ بیرِ أندری کَنۍ زیوِ پیوٚت لاگنہٕ سٕتۍ بولنہٕ یوان۔

ٹبر۔ن۔مۄل۔ٹَبر < ہ: ٹَبر] ٹری بأژ۔عیال

ٹپکل۔ٹھ دِنہٕ وول،یُس پٹھ دِیہ۔یُس لیتہٕ ٹلان آسہِ۔(کھر یا گر بیترٕ)

ٹپہٕ۔(کھیوٚن)۔ن۔مۄل: ٹپ < ہ: ٹپّا] ژٕژٹ۔(کھیٚنۍ)

ٹپبن رِگندُن۔ژرژیٚچن رِگندُن۔پیند ژریچہ کھیاوِنۍ۔
پیٚند یا کُنہِ چیزَس ٹاس ٹاس دِتھ ژرژیچہِ ٹلنہِ۔

ٹپہٕ پٹھ۔ا۔گرُبن ہُندا کھ اکس دُلتہٕ لایُن۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی)لایہ لاے۔

ٹپہ پٹھ گرٕنۍ ۔ا۔ گرٕ ن ہُنْد اکھ اُکس دُلتہٕ لایُن۔
۲۔ ہرٕ ہرٕ گرٕنۍ۔

ٹپلہٕ ۔ن۔مؤل: ٹپل <پنجابؠ ۔ٹپلا]۔ پھیرٕ ۔ جسا ٹک
گڑبڑ۔ گرنۍ پھیرٕ ۔بُل۔

پٹھا۱۔ ن/م۔ مؤل: ٹپ <س: تپہٕ ۔ ا۔لتھ ۔دُلتہٕ۔
(گُرِس بیترٕ سُنْد) ۔۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) مُصیبتھ
بلاے۔ ژٔنڈ۔ گاٗے لہٕ۔

پٹھ دیُن۔ پۆت زنگو ستۍ گُری ہِنزٕ لتھ لاینۍ۔

پٹھ یُن۔ گُری ہِنز یا خرٕ ہِنزٕ لتھ ینۍ۔۲۔ گاٗے لہٕ یُن۔
ژٔنڈ ینۍ۔

پٹھ۲۔ن۔مؤل: پٹھ <انگ: ٹب] ٹب۔ ٹینو اکھ بۆڑ
تہٕ کھۆل بانہٕ یتھ منز سرٛان کران یا بڈی بڈی پلو
بیترِ تہٕ چھلان چھہٕ۔

پٹھ۳۔ن۔مؤل: ٹپ۔<ہ: ٹب]۔ ٹانگک پش۔

ٹٹارائٹس ۔ن۔مؤل: ٹٹارائٹس <آوازِ پیٹھ]۔ گرٕ گرٕ
گرٕ ھنیچ آواز۔ خاصکرِتھ گگرایہ بیترٕ ونان۔

ٹٹہٕ اٹس کھاٗلُن ۔اَپزٕ وُلامہٕ لاٗگتھ تھاوُن۔

ٹٹرارے۔م۔مؤل: ٹٹرارے <آوازِ پیٹھ] پۆتُس پتھ
گگرایَن ہنٛز زبٹھ آواز۔ عۆموٗمَن رؤدٕ چ)
ٹاسرارے۔

ٹٹر ۔ن۔مؤل: ٹٹر] ہگر یوٗمُت ۔ زٕز ریوٗمُت ۔ دوٕد
ریوٗمُت۔(بُڈ)

ٹٹھ۔ن۔مؤل: ٹٹھ] اکہٕ قسمچ بڈ تگاری۔

ٹٹھ کھیوٗن ۔ تیوٗت کھیوٗن یوٗت ٹٹھس واتہٕ ۔ تہٕ
ڈٕپتھ گوسبٹھاہ کھیوٗن ۔ واریاہ کھیوٗن۔

ٹٹھل ۔ سنہٕ تگارِ شکلہٕ اکھ ہنٛچو بانہٕ (اناج بیترٕ تھونہٕ
باپتھ) سۆن تہٕ ڈُلوم ٹٹھ۔

ٹڈ۔ن۔مؤل: ٹڈ] جانگر۔ ڈامب۔ اَپزِس پۆز تہٕ پزِس اَپز۔

ٹڈ کرُن ۔ جانگر کرن ۔ ڈامب کرُن ۔ اَپزِس پۆز تہٕ
پزِس اَپز کرُن۔

ٹڈل ۔ ٹڈ کرن وول۔ یَب کرن وول۔

ٹڈ کرُن ۔ جانگر کرُن ۔ ڈامب کرُن ۔ اَپزِس پۆز تہٕ
پزِس اَپز کرُن۔

ٹڈم ۔م۔مؤل: ٹڈم] ٹڈٕ گر۔ چالاکھ، مالذاتھ زنانہٕ۔

ٹر ۔ ن۔مؤل: ٹر <س: رَٹا۔ پھرٕ تھرٕ گرِتھ] سو بے
بنٛیادکتھ یتھ پیٹھ اَسُن پیہٕ۔ سہ اپز یتھ منز
مُبالغہٕ کنٛہ اَسن تراے آسہٕ۔

ٹرل ۔ ٹر ونن وول۔ ٹرباز۔ ٹرار۔

ٹرار ۔ ٹرباز ۔ ٹرگوٗر۔

ٹرٕ میرٕنۍ راد۔ اَپزٕ یاٗری ہِندی کھرٕ تھ، نیوٗلے اَپز۔

ٹرباز ۔ یَس ٹرونک عادتھ آسہٕ ۔ یُس ٹر آسہٕ لایان۔

ٹرگوٗر ۔ اَپزٕ ے کتھٕ بیترِ ورتاون وول۔

ٹرلس ٹرٕ پھٹُن چھُ مول مرنس برابر۔ اَپزِس ننبر
گژھُن چھُ اپزٕ یاٗرِس سخ کڈٕر گژھان، موتس
برابر گژھان۔

ٹرلایُن ۔ یہ نہٕ بنٛیو مُتے آسہٕ تی وَنُن ۔ کھرٕ تھ وَنُن۔

ٹرٹری۔<"ٹر" دوگناوِتھ۔وُچھو "ٹر" یُس جاۓ کتھ کرِ۔ بکواسی چرچری۔پر پری۔

ٹرکھاوُن۔ن۔مؤل: ٹرکھاہ <ہ: ٹرکانا]مۆژراُوِتھ ٹالُن۔ اورُک یور وُنِتھ کانٛسہِ نشہِ پان موکلاوُن۔اپارِی واپس کڈُن۔

ٹرک۔م۔مؤل: ٹرک <انگ: ٹرک Truck] موٹر چھکڑ۔مال بیترِ سارنٛچ موٹر گاڈی۔

ٹرنک۔ن۔مؤل: ٹرنک <انگ: ٹرنک۔Trunk] ٹینو یا بیٛیہ کُنہ داتٕک صوٚندوٗق۔پکو صندوٗق۔

ٹرنک کال۔ن۔مؤل: ٹرنک کال <انگ: ٹرنک کال Trunk-call] بجہِ لانہِ پٔتھ دوٗر کُنہِ جایہِ ٹیلیفون (کرُن)

ٹرُوٹ (ترُوٹ)۔م۔مؤل: ٹرُوٹ <انگ: ٹرُوٹ Trout] اکھ گاڑ ذاتھ۔

ٹرے سِکل۔ن۔مؤل: ٹرے سکل <انگ: ٹرے سِکل] اکہِ قِسمُک زنٛگر یتھ بُتھِ اکھ تہٕ پتہٕ زٕ پٔیہ چھ آسان۔

ٹرافی۔م۔مؤل: ٹرافی <انگ: ٹرافی Trophy] روپہ سُند یا سونہٕ سُند بیترِ کانٛہہ چیز یُس کانٛہہ مقابلہٕ زیٛنِن والِس چھ ینامہٕ دِنہٕ یوان۔

ٹرانسپورٹ۔ن۔مؤل: ٹرانسپورٹ <انگ: ٹرانسپورٹ Transport۔سوارِ یا مال بیترِ اکہِ جایہِ پٔتھہٕ بیٛیس جایہِ سارٕنٛک ذٔریعہ۔تہٕ ذٔرِتھ گو، گاڈی، جہاز، گریا نا وبیترِ۔

ٹرانسفر۔م۔مؤل: ٹرانسفر <انگ: ٹرانسفر Transfer۔تبدیلی۔عوٚہدٕ دارٕ سنٛز بدلی۔

ٹریجری۔م۔مؤل: ٹریجری <انگ: ٹریجری Treasury خزانہٕ۔

ٹریڈ یوٗنین۔م۔مؤل: ٹریڈ یوٗنین <انگ: ٹریڈ یوٗنین] پننٛ حۆقوٗق بچاونہٕ باپتھ موٗزوٗرن، کام کرن والین ہُنٛد سمُت۔

ٹریفک۔ن۔مؤل: ٹریفک <انگ: ٹریفک] وۄکھلی پکن والین یا گاڈین بیترِ ہُنٛد سڑکہِ پیٹھ پتہٕ گژھُن۔

ٹریکٹر۔ن۔مؤل: ٹریکٹر <انگ ٹریکٹر Tractor زمین وانٛہنچ موٹر مشین۔موٹر اکہِ بانٛی۔

ٹریٖنِنگ۔م۔مؤل: ٹریٖنِنگ۔ <انگ: ٹریٖنِنگ Training۔تربیتھ۔کُنہِ خاص علمٕچ یا فنٕچ تالیم۔کانٛہہ فن ہیچھُن۔کُنہِ منز خطِ کڈنٕچ کام۔

ٹسر۔ن/م ٹسر <ہ: تسر <س: تسر پراکرت: ٹسرو۔م، انگ: ٹسر۔Tussere] اکہِ قِسمُک رٔیشمی کپُر (یہ چھ مصنوٗعی تہٕ آسان)۔

ٹسر۔م۔مؤل: ٹسر] ا۔ییٛنہٕ بیرنٕچ اکھ لٔور۔۲۔(پھٹہٕ پھٹہٕ کرٕنی) وأژمٕژ کٔور۔۳۔لوٗٹ دستار۔

ٹسولہٕ۔ن۔مؤل: ٹسول] ٹھٹھہٕ۔مخولہٕ۔

ٹسنہٕ۔ن۔مؤل: ٹسن]۔ٹانہٕ۔ہبڈُن گیلُن۔

ٹکر ۔ ن ۔ مؤل: ٹگر < س: ٹگرا] ۔ اکھ اَکس سٟتی چھاوَنہٕ یُن ۔۲ (ورگہٕ پاٹھی) بتھی لاگے۔

ٹکرانُن ۔ کانٛہہ چیز کُنہ سٟتی ٹھاسُن۔

ٹکر کھیوٚن ۔ ٹکر لگُن ۔ ٹھول لگٕنۍ ۔ ٹھوٗکرٕ لگُن۔

ٹکر لگُن ۔ کُنہ سٟتی چھاوَنہٕ یُن ۔ ٹھاسنہٕ یُن ۔ لاینہٕ یُن ۔۲۔ (ورگہٕ) زکھ واتُن۔

ٹکر ہیوٚن ۔ ٹھولہِ لگُن ۔ مقابلس نیرُن ۔ (کانٛسہِ سٟتی) مینٛتھ کھیوٚن۔

ٹکر لگٕنۍ ۔ پڑ و پینہٕ سٟتی اَچھن انہِ گوٚٹ ہیوٗ گژھُن ۔ کُنہ پڑ زٕلہِ وِنس چیزس بیترِ پیٹھ نہٕ نظر دِرٕنۍ۔

ٹکہٕ (ٹُکہِ) مج ۔ ژوٚپ ژوٚپ کَڈِتھ کھینہٕ باپتھ تیج مُج۔

ٹکہٕ منٛز رِتھ ۔ اَزرونہٕ کٔنۍ یا بےٚ صبری سببہٕ کانٛسہِ تٔلی ٹارِ دولہٕ وُچھُن۔

ٹکُن ا ۔ ن ۔ مؤل: ٹک < مُ: پنجابی: ٹکنا ۔ ا۔ دَند و سٟتی بڑٕ کُن ۔ کُنہِ دٕرِس چیزس، اَڈی جہِ بیترِ دَند و سٟتی کڑ وپُس کرُن ۔ بڑٕ کھ دیُن ۔۲۔ کھین چن (ل۔ م: بڑٕ کُن لایق کانٛہہ چیز) ۔ مِ: پگنس گرشھہِ ٹکُن آسُن۔

ٹکُن ۲ ۔ واوِ یا شینہٕ بیترِ سٟتی پتھر پیمژ ویر مُر۔

ٹکوٗر ۔ ن ۔ مؤل: ٹکور < ہ: ٹکور] ۔ا۔ کُنہ تتہٕ چیزُک ضماد ۔ دادِ چہِ جایہ کینہٕ تژرأوِتھ یا وُشنأوِتھ لاگُن۔
۲۔ پھشہِ کٔنۍ ۔ تیزی ۔ سو کٔنۍ یتھ پیٹھ چھان بیترِ ہٕتھی یا رتیز کران چھِ ۔ چھانہٕ سنٛز بلو کٔنۍ۔

ٹکوٗرٕ کرٕنۍ ۔ کُنہ وُشنہِ چیزٕکی پانس ژُکی بیترِ دِنۍ ۔ وُشنأوی وُشنأوی دادِ چہِ جایہ کانٛہہ چیز لاگُن ۔ (پھمب وَتن بیترِ) تتۍ ضمادٕ کرٕنۍ ۔ (ورگہٕ پاٹھی) کتھو سٟتی یا زال تال وٕنِتھ کانٛہہ کملاوُن ۔ پشلاوُن ۔ تھٕنۍ کرٕنۍ۔

ٹکسال ۔ ن ۔ مؤل: ٹکسال < س: ٹنکہ + شالا] ضراب خانہٕ ۔ سِکہٕ بیترِ بناونٕک محکمہٕ، کارخانہٕ یا جاے۔ (ورگہٕ پاٹھی) عاچ پیچ گژھنچ جاے ۔ ییٚتہٕ سورُے نوٚن آسہٕ ۔ ژُنڈِکھ۔

ٹکسالہِ کھسُن ۔ (کانٛہہ کتھ) عامس پیٹھ پیٚنۍ۔

ٹکھ ۔ ن ۔ مؤل: ٹک < آوازِ پیٹھ ۔ م، پنجأبی: ٹک]
ا۔ بڑٕکھ ۔۲۔ مکرٕ دبہٕ سٟتی کُنہ لوٚ کمُت یا دُیتمت ژھین ۔ وِرامہٕ یا کوٗٹس بیترِ ژھین ۔۳۔ کُنہ تُجمُژ چھل یا ژوٗٹمُت ٹکرٕ بیترِ یا کُنچ کٔنۍ، خاصکر تھ کُلس کوٗٹس بیترِ ۔۴۔ (ورگہٕ پاٹھی) کُنٛیک کھرٛ وو، خارٕ تیوٚل ۔ کٔیل ۔۵۔ وِیرٕ باپھچھن ہنٛزٕ ترٕشہٕ ۔۶۔ (کتھ بیترِ) منٛزٕ ژٕنۍ ۔۷۔ (کانٛسہِ ہنٛدِس رٕوزٕ یس یا وانٛسہِ بیترِ) دٕزوت دیُن ۔۸۔ سخ مأل ۔ رغبتھ ۔۹۔ لرِ ہُنٛد کانٛہہ پور یا پوٗرٕک حصہٕ۔

ٹکھ آسُن ۔ ل ۔ م ۔ ژٹنُک آکھ آسُن ۔ زخم آسُن ۔ (ورگہٕ) کھرٛ وو آسُن ۔ خارٕ آسُن ۔ کانٛہِ تل آسُن ۔ کٔیل آسُن ۔ تیوٚل آسُن۔

ٹکھ دیُن ۔ ا۔لنگ لنجہ ژٹنہِ ۔ (تبرٕ،تورِ بیتر یا کُنہِ ہتھیِ یارٕ ستیٚ)۔ گُلی لنجن تراش ہیوٚن ۔ (ہیٚنز) ۲۔ٹکُن ۔ دَندٕ ستیٚ ژٹُن ۔ٹکھ دیُن ۔۳۔ زِنی مۄنڈ یا کوٗٹ بیترٕ ملکٕہ ستیٚ منزٕ ژٹُن یا تتھ منزٕ ژھبن دیُن ۔۴۔ (ورگہٕ پاٹھی) کانٛہہ برٕہم کرُن ۔ کانٛسہِ مۄلس دروٗت دیُن ۔ زکھواتناوُن ۔

ٹکھ روزُن ۔ ل ۔م ۔ژٹنک آکھ یا زَخم روزُن ۔ (ورگہ) کانٛسہِ ہُند کھرٛ وورووزُن ۔ کینہٕ روزُن ۔ کانہِ تل روزُن ۔تیوٚل روزُن ۔

ٹکھ ٹکھ ۔ تمہِ زاٗوی جہِ ویرِ مۄرِ یمہٕ واوٕ بیترٕ ستیٚ پتھر پیوان چھےٚ تہٕ یتھ تیرٕ ٹکان چھہِ ۔

ٹکھ ٹکھ کران ۔ پھٔر پھٔر کران ۔ تیز تیز ۔ رُکنہٕ ورٕاے (پرُن، کانٛہہ کتھ پھٔرٕنی بیترٕ) ۔م ۔ تمی بوزٕ نوٚوٕ ٹکھ ٹکھ کران سبق ۔

ٹکھ ٹچ ۔م ۔مۄل: ٹکھ تچ ۔ا۔ ترُک ترُک اُڑِچ ،سواُڑِچ پوٚسہٕ ترُک ترُک کرِتھ کھنہٕ چھےٚ یوان ۔۲۔ اکہِ قسمُچ مۄدرتہٕ تروٗش ژوٗٹ یا وۄر ۔

ٹگ ۔م ۔مۄل: ٹگ > انگ: ٹگ Tug ۔ ٹھمہٕ ٹھَم ، رَسہٕ کشی ۔

ٹلُن ۔ن ۔مۄل: ٹل > م،ہ۔ ٹلنا] ۔ ڈلُن ۔ (کانٛسہِ ہُند کُنہِ جایہ پیٹھہٕ اورٕ یورٕ نیرُن ۔ (مُصیبتھ) دوٗر گژھُن ۔

ٹم ٹم ۔ ن ۔مۄل: ٹم ٹم > انگ: ٹینڈم Tandem] ٹانگہٕ چالہ اکہِ قسمُچ بگی ۔

ٹماٹر ۔ ن ۔مۄل: ٹماٹر > انگ: ٹماٹر Tomato] رُوانگُن ۔ راٗٹھ وانگُن ۔ بوٹہٕ وانگُن ۔

ٹَن ۔ن ۔مۄل: ٹَن > انگ: ٹَن] اَٹھووُہ مَن یوتاوَزَن

ٹنَل ۔م ۔مۄل: ٹنَل > انگ: ٹنَل ۔ سرٛوٚنگ ۔ ہُد ۔

ٹنی ۔ن ۔مۄل: ٹنی > پرٛاکرِت: ٹھن] ۔ (کُنہِ چیزُک ٹاس لگنچ آواز ۔

ٹنڈ ۔ن ۔مۄل: ٹنڈ > ہ: ٹنٹا ۔ (کُنہِ حسابس بیترٕ پیٹھ) ٹپلہٕ ،نیاے ۔ جگرٕ ۔ تنازٕ ۔ فساد ۔ ٹھانٛی ۔

ٹنڈٕ ٹلُن ۔ ٹنڈٕ کرُن ۔ فسادٕ ٹلُن ۔ ۔ نیاٗے زوٗ وراوُن ۔

ٹنڈٕ گوٚر ۔ ٹپلہٕ کرن وول ۔ لڑاییہٕ گوٚر ۔

ٹنڈٕ لاگُن ۔ ئلی جگرٕ لاگُن ۔

ٹَز ۔ن ۔مۄل: ٹَز > ٹن آوازِ پیٹھ]ا۔ سنز ۔۲۔ (کانٛہہ کاٗم نکھہٕ وانٛچ) زبردس خاہش ۔

ٹَز تراوُن ۔ کُنہِ کامہِ ہُند سنز کرُن ۔

ٹنگ ا۔ن ۔مۄل: ٹنگ ۔ > س: ٹنکہ] اکہِ مۄک ناو ۔

ٹنگہٕ کُل ۔ سُہ (بوٚڈ) کُل یتھ ٹنگ نیران آسن ۔م: ٹنگہٕ کُج ۔ لوکُٹ ٹنگہٕ کُل ۔

ٹنگہٕ وٕنی ۔ سو جاے ییٚتہٕ نس سبٹھا ٹنگہٕ کُلی آسن ۔ ٹنگہٕ کُلبن ہندی وار ۔

ٹنگہٕ ہٹ ۔ا۔ ہوکھنووُمت ٹنگہٕ ژکُل ۔ ٹنگہٕ کھاش ۔ ۲ ۔ ٹنگہٕ لُکر ۔ ٹنگہٕ کُلچ ہٹ ۔۳۔ ہوٚ چھِمژ (کمزور) زنانہٕ ۔

ٹنگیو، ٹأنگیو۔ ٹنگہٕ لکرِ ہُنٛد بنیو مُت۔

ٹنگ۲۔ن۔مؤل: ٹنگ <س.ٹنگہ]۔ برٛپٹس اکہٕ طرفہٕ کوٗنن تل کجہٕ مرٛتمہٕ کجہٕ یمہٕ ہنگس تہٕ نیاسس زدٕ بن منز بند چھےٚ روزان تہٕ یمن پٮ۪ٹھ سُہ مرٛزنہٕ دِنہٕ وِزِ پھیران چھُ۔

ٹنگہٕ کڈُن۔ دارِ یا درواز پٮ۪ٹھ گوگل داسہٕ کہِ زدٕ منزٕ کڈُن۔

ٹنگن رَس پیوٚن۔ بالغ گژھُن۔ وأنسہٕ کنہِ نیترس قأبل واتُن۔ بأزبو چھِ ووٕتلنی۔

ٹنگہٕ اَنُن۔ گیر کرُن۔ بِسپر انُن۔

ٹنگہٕ یُن۔ گیر گژھُن۔ پریشان گژھُن۔

ٹنگہٕ ڈٕلنہٕ۔ عناصِر ڈٕلنہٕ۔ سُمہٕ ڈٕلنہٕ۔ ہوش ڈٕلُن۔ وبسرُن۔

ٹنگہٕ رأچھِ۔(ل۔م) ٹنگن ہُنٛد شکدَر۔(ورگہٕ) کرٛکل۔ کرٛکہٕ نادلاگن وول۔

ٹنگہٕ لوٚٹ۔ دوگلہٕ زبان بوٕلنی۔

ٹنگہٕ فارسی بوٗلُن۔ ن۔مؤل: ٹنگہٕ لَٹ <س: ٹنگہ+ پڑاکرِت: لٹھہ]ا۔سُہ چیز یُس ٹنگہٕ لٮ۪کی پأٹھی پٮ۪ٹھہٕ کنہٕ موٚٹ تہٕ بون کُن زأویل آسہٕ۔۲۔ٹنگہٕ لٹٕ شکلہِ اکھ زیوَر یا تُھے بنوٕ مُت کانٛہہ چیز۔

ٹنگہٕ ہَچہٕ گژھنہٕ۔ کھنہٕ داد ہوکھُن۔ ووپس لگنہٕ ستی ہوکھُن۔

ٹنگہٕ ہیر لاگنی۔ بیٚنہٕ تہٕ بیٚنہٕ کُنی کتھ وَننی۔ اکھ موکلتھ بیا کھ کأم وَننی۔

ٹنگن۔ا۔الوٗنٛد تھوٗن۔۲(ورگہٕ پأٹھی) پٹہٕ ناوُن۔

ٹنگہٕ ناوُن۔ پٹہٕ ناوُن۔ اَمبہٕ ناوُن۔

ٹنٛو۔ن۔مؤل: ٹنٛو < آوازِ پٮ۪ٹھ]ہوٗنی سُنٛد چھٕو۔ یا یژھ ہش کانٛہہ آواز۔

ٹنٛوٹنٛو۔ن۔مؤل: ٹنٛوٹنٛو < آوازِ پٮ۪ٹھ]چھٕو چھٕو(ورگہٕ پأٹھی) کأنسہِ ہُنٛد کتھِ منٛزی ووتھُن تہٕ ووتھُن۔ بکھ تہٕ بکھ کرُن)

ٹہل ا،ٹہلی(ٹہلی گی)۔مؤل: ٹہل <م،ہٕ: ٹہل]
ا۔ موٚہنوٕ گری۔ نوکرأزی۔ ذأتی خدمتھ۔
۲۔ گری رَچھن وألی سٕنز کأم۔

ٹہل۲۔(ٹہلی)۔ن۔مؤل: ٹہلی]اکھ جنگلی کُل، اَچھ لٕکر چھےٚ بڈٕ ڈرآسان۔

ٹے۔م۔مؤل: ٹے <انگ: ٹے]نک ٹے لفظُک ژھوٚٹ۔ اکہٕ خاص نوٚمونہٕ سوٗہرٕ کپر ربل ہش یوسہٕ قمیضہٕ کالرٕتلی کڈٕتھ اکہٕ خاص طریقہٕ گنٛڈان چھِ۔

ٹیپ۔ن۔مؤل: ٹیپ۔ <انگ: ٹیپ]چھانپ تٕراونہٕ باپتھ داتوی اَچھر۔

ٹیپ کرُن۔ ٹیپ مشینہٕ ستی لیکھُن۔

ٹیپ مشین۔ ٹیپ کرنچ مشین۔ ٹیپ رَیٹر۔

ٹیم۔ن۔مؤل: ٹیم <انگ: ٹیم]وَق۔ وَقت۔

ٹیم پیس۔ن۔مؤل: ٹیم پیس <انگ: ٹیم پیس]اکہٕ قسمچ گریوسہٕ طاقچس یا میزس پٮ۪ٹھ تھونہٕ چھےٚ یوان۔

ٹیم ٹیبُل ۔ن ۔مؤل: ٹیم ٹیبل ۔< انگ: ٹیم ٹیبل] کام کرنٕچ وَقتہٕ باگے ۔

ٹیپسٹ ۔ ن ۔مؤل: ٹیپسٹ < انگ: ٹیپسٹ]۔ ٹیپ گرن وول ۔ یُس ٹیپ گرُن زانان آسہِ ۔

ٹے فیڈ ۔ن ۔مؤل: ٹے فیڈ < انگ: ٹے فیڈ Typhoid تپ ۔مُحرق، (محرقہٕ) ۔

ٹاپس ۔ن ۔مؤل: ٹاپس < انگ: ٹواپس] بُنڈٕ ۔ کُنہٕ دؤر ۔

ٹاپھ ۔ن ۔مؤل: ٹاپ < آوازِ پِٹھ]۔ کُنہِ چِٹہٕ چیزٕک ٹاس ۔ کلہٕ ژُنڈ ۔ ٹوٗس ۔

ٹاپہٕ ٹاپھ گرِنی ۔ لایہِ لاے گرِنی ۔ اکھ أکس ژنجہِ چپاٗژ دِنہٕ ۔

ٹاٹر، ٹاٹر ۔ن/م ۔مؤل: ٹاٹر < انگ: ٹارٹر Tartar اکہِ قسمُک ژوکبر ۔

ٹاٹھ ۔ن ۔مؤل: ٹاٹھ < پڑاکرِت ۔ٹٹی ۔م ۔ہ: ٹاٹ] ا۔ ابو ہر کپُر ۔۲۔(ورگہٕ پاُٹھی) پھُہر کپُر ۔

ٹاٹھنیار ۔ ٹاچھر ۔ ماے موجبتھ ۔ پرٕیم ۔ پیار ۔

ٹاچھر ۔ن ۔مؤل: ٹاچھر < ک: ٹوٹھ < مؤل: ٹاٹھ < س: تانبہ]۔ ٹاٹھنیار ۔ ٹوٹھ آسُن ۔ سرٕیہہ آسُن ۔ ماے موجبتھ ۔

ٹاڈو ۔ بُتھِس تہٕ ٹاربن بیترِ گم کاسہٕ وٕرم یا پھوکھ بیترِ ۔(ورگہٕ پاُٹھی) ژھوکھ، نشہٕ تہٕ کبر بیترِ ۔

ٹارچ ۔م ۔مؤل: ٹارچ < انگ: ٹوارچ Torch ۔ بیٹری سبلن ہٕنزٕ زورٕ گاش ہاونک اکھ آلہٕ ۔

ٹاس ۔ن ۔مؤل: ٹاس < آوازِ پِٹھ]۔ ا۔ کُنہِ چیزٕ کہِ بڈٕ تہٕ زورٕ پھٹنہٕ یا پھاٹناونہٕ یِنہٕ سٟتی یوس آواز نیران چھے ۔۲۔ کانٛہہ گوب چیز وٕستھ تیٚژ آواز ۔ ۳۔ بۆندوٗق چلاونٕچ آواز ۔۴۔ سو آواز یوسہٕ تالہِ پِٹھہٕ زبو زورٕ تھوٚ دتلنہٕ سٟتی نیران چھے ۔۵۔ ژنڈیا دَب بیترِ دِنہٕ سٟتی یُس صدا نیران چھُ ۔۶۔ آتش بازِ ہُنٛد اکھ قسم یُس کُنہِ ٹھوس چیزس پِٹھ لاٛیتھ پھٹان چھُ ۔۷۔ کُنہِ چیزٕک لُطف یِنہٕ سٟتی زِبِہ سٟتی کڈٕ مژٕ آواز ۔۸۔(ورگہٕ پاُٹھی) گِنتھِ نمبر ۔مِ، اتھ کتھِ دژاونہٕ ٹاس تہٕ ۔

ٹاس رارٕ ے ۔ ٹاسن پِٹھ ٹاس ۔ سبٹھا ٹاس (نیٚرنی)

ٹاس ترٛاوُن ۔ا۔ لورِ یا ڈنڈٕ بیترِ سٟتی دَب ژھٹُن ۔ ۲۔(ورگہٕ پاُٹھی) کاٛنسہِ خلاف کینٛہ تیٚتھ وَنُن یٚیمہِ سٟتی سُہ وٕ تھُن لایق روزِنہٕ ۔۳۔ آتش بازِ گولس بیترِ ٹاس کڈُن ۔

ٹاس کڈُن ۔ا۔ کانٛہہ چیز بیترِ تیتھہٕ کٕنی پھٹہٕ راوُن یُتھ تتھ بڈٕ صدا نیرِ ۔۲۔ کانٛہہ یا کینٛہ زورٕ پتھر لایُن، دأرِتھ دیُن یا کُنہِ چھاوُن ۔ دَب کڈِتھ پتھرِس ٹھاسُن ۔۳۔ زبو تالہ پِٹھہٕ زورٕ تھوٚ دتلنہٕ سٟتی بڈٕ آواز کڈٕنی ۔۴۔ پاٛنسہٕ ٹونک بیترِ پتھ برونٛٹھ وُچھنہٕ روٚستُے خرچُن، فنا کٔرِتھ ژھٹُن ۔ مِ، تمی کوڈ مالکی ہٕندِ بِن دیارن کُنے ٹاس ۔ ۵ دَب کڈُن ۶۔ گِنتھِ نمبر گرُن ۔

ٹاسَل ۔ سُہ چیز ییتہِ پھٹنہٕ وِزِ ٹاس نیرِ ۔ (ورگہٕ) کڑ کہٕ ناد ٹُلَن وول۔

ٹاسہٕ پھۄل ۔ اکھ کُلیٚک بۄل، دیان چھ زِ یہ چھُ اکہٕ کُلہِ کِس پوشَس تلہٕ کنہٕ آسان تہٕ پوش ہُرتھ یاڑُتھ چھُ یہ پوختہٕ بنان۔

ٹاسہٕ رایہِ رۄد ۔ رۄدٕ راٹھ۔ تیُتھ رۄد ییمہِ ستیٚ ٹاس ٹاس میلہِ۔

ٹاسُر ۔ ن ۔ مۄل: ٹاسر] کم سۄن تہٕ ووگُن (بانہٕ)۔

ٹاسرٕ یار ۔ بانس ڈنڈ رِبون آسنچ حالتھ۔ بانگ ووگنیار۔

ٹاس پو ٹاسی ۔ تَل پیٹھ تھونے یا آس پاس وُچھنے (کینہ) بتھس پیٹھ وَنن وول۔

ٹاس کَڈُنی ۔ (کُنہِ چیزُک)لطف تُلُن ۔ واہ واہ کرُن۔ م ۔ سیُٔن اوس تیُتھ جان گوٚمُت زِ کُنی کڈی ٹاس۔

ٹاس نہٕ کَڈُن ۔ واشگاف نہٕ کرُن۔ کتھ کھٹنی ۔ دَم کرُن۔ (کھٹتھ چَتھ)

ٹاس نہٕ نیرُن ۔ یکدم (بڑُنزِس منز) مُرتھ گژھُن۔

ٹاس نیرُن ۔ ننر گژھُن ۔ م ۔ امانتھ کتھ دڑ اونہ ٹاس تہٕ۔

ٹافی ۔ م ۔ مۄل: ٹافی <انگ: ٹافی]۔ دودَس یا تھنہٕ بناوِمژ اکھ خاص قِسمٕچ مِٹھائے۔

ٹاکار ۔ مۄل: ٹاکار <س: تدا کار]۔ نۄن ۔ صاف۔ دڑیُٹھمان ۔ بروٹھہٕ کنہٕ ۔ پڑ وکھُٹ۔

ٹاکارٕ پاٹھی ۔ نُنی پاٹھی ۔ صاف پاٹھی۔

ٹاکارٕ نیرُن ۔ نۄن نیرُن ۔ صاف بوزنہٕ یُن۔

ٹاکانٕی ۔ م ۔ مۄل: ٹاکانٕی <ع: طاقین]پوٹ چھاوِتھ اکہٕ قِسمٕچ گول ٹوٗپی ۔ ٹاچہٕ چالہٕ اکھ ٹوٗپی۔

ٹاکی ۔ م ۔ مۄل: ٹاکی <انگ: ٹاکی Talky]۔ ا ۔ صدابند فلم۔ ۲ ۔ سیٚنما۔

ٹاءکر ۔ م ۔ مۄل: ٹاکر <م، سِندھی: ٹاگر]۔ ا ۔ ٹینگ، سگرٕ، لوکُٹ بال ۔ ۲ ۔ ٹاسر پھوتر ۔ چھاپر ۔ ژھر۔

ٹال ۔ م ۔ مۄل: ٹال <ہ: ٹال <س: اٹال]۔ ا ۔ زِنی بَنہٕ۔ ۲ ۔ مبزٕ رِکی وان ۔ ییٚتہِ مبزٕ رزیُٔن بیتر کنان آسہِ۔

ٹالُن ۔ دول دیُن۔

ٹال مٹول ۔ ن ۔ مۄل: ٹال مٹول <ہ: ٹال مٹول]حیلہٕ بہانہٕ کُرتھ ڈالُن ۔ وَتھ نہٕ دِنی۔

ٹانٹھہٕ، ٹأنٹھہٕ ۔ ن ۔ مۄل: ٹانٹ <م، ہ: ٹنٹا]ا ۔ جگرٕ۔ ۲ ۔ چیٹھہِ ہنز کأم ۔ جگرٕچ کأم، سپڑ دار کأم۔

ٹانجر ۔ ن ۔ مۄل: ٹانجر] دَربر ۔ تڑ کجار۔

ٹانڈ ۔ ن ۔ مۄل: ٹانڈ <پنجأبی: ٹانڈھا] مکایہِ، گنہارُک یا بیٚیہِ کُنہِ کُلیٚک موٚٹ نل یا کاٹھ۔

ٹانسل ۔ ن ۔ مۄل: ٹانسل <انگ: ٹانسِل <Tonsil ۔ زیوٚ ہنٛدِس مۄلَس نِش پیٹھ کُن الأنز ماز چھل۔ اتھ دأدِس پیٚچھ انگریزی پأٹھی ٹانسِلاے ٹُس ونان۔

ٹانگہٕ ۔ ن ۔ مۄل: ٹانگ <ہ: ٹانکا <س: ٹنکہ ۔ م: ٹنکہ پتہٕ]ا ۔ داتگ واٹھ ۔ ۲ ۔ ٹیب ۔ تڑوپ۔

ٹانگہٕ دیُن ۔ واٹھ دیُن ۔ واٹھ کرُن ۔ جوڑ کرُن ۔ ٹیب دِنی۔

ٹانگہٕ مارُن ۔ بے شوٗنکی پأٹھی کینہ ہیٚتھ ژُلُن۔

ٹانگ ۔م ۔مؤل: ٹانگ < آوازِ پۄپٹھ]ا۔گاوٕہنٛز یا کھرس بیترِ ہنٛز گرٛکھ ۔۲۔ کوکرٛکھ ۔۳۔تھدِ وَدرِنٛچ آواز۔

ٹانگہٕ ٹانگ ۔ (چاروَاین ہنٛز) ٹانگہٕ رارٕ ے۔ پۄتُس پتھ ٹانگہٕ دِنہٕ۔

ٹانگہٕ رارٕ ے ۔ٹانگہٕ ٹانگ ۔ٹانگن پۄپٹھ ٹانگہٕ ۔خاصکرِ تھ سہٕ شورِیُس گِژھن بیترِ کُنہِ کھوٗ ژِتھ یا دادِ دَگہِ ستیٚ لاگُن ۔

ٹانگہٕ ۔ن ۔مؤل: ٹانگ < ہ: تانگہ]۔ اکھِ قسمُچ بگی یتھ اَکھ گُرلمان چھُ ۔

ٹانگُن ا۔ ٹانگ دِنۍ ۔۲۔تھدِ ہٹہِ کینہہ وَنُن یا آلو دِیُن ۔۳۔ دادِ دَگہِ بیترِ ستیٚ چکہٕ دِنہٕ۔

ٹانگُن ۲۔ن ۔مؤل: ٹانگُن < س: ٹانکنہ ۔م ،ہ: ٹانگن ۔ مرأٹھی : ٹانگن ۔بنگالی :ٹنگن ، نیپالی : ٹانگن] لوگُٹ ٹوٗٹ ۔لوگُٹ گرٕ۔

ٹاو ۔ن ۔مؤل: ٹاو < آوازِ پۄپٹھ]ا۔کاوِ ہنٛز آواز۔ ۲۔ (کأنٛسہِ تُجہِ ہنٛز) رٕہ ژھ ۔

ٹاوس تُلُن ۔ریٖژھ تُلُن ۔ودنس کھارُن ۔پھودِ تُلُن ۔

ٹاو ٹاو کرُن ۔ کاوِ سُند بولُن ۔ (ورگہٕ پأٹھی) کتھ بازرترٕ اوِنۍ ۔ کتھ ننبر کرُن ۔ہوو ہوو کرُن ۔

ٹاوَر ۔ن ۔مؤل: ٹاور < انگ: ٹاور Tower گُبہٕ مکانس پۄپٹھ کُنہِ بنٛگالہٕ ۔

ٹاہ ۔ن ۔مؤل: ٹاہ < آوازِ پۄپٹھ]۔کاوِ ژلراونُچ آواز ۔ کاوس چھِ ژلراونہٕ باپتھ زیٖوِ ستیٚ ''ٹاہ'' کران یتھٕ کنۍ کو کرس ہش کران چھِ ۔

ٹٕٹ لایِٕنۍ ۔ یۄتہٕ گرٛژھ کرُن ۔ اگادِ گرٛژھُن ۔ تھپھےٚ نہٕ ٹلُنۍ ۔

ٹٔٹ ،ٹٔٹ ۔ م ۔مؤل: ٹٔٹ < ہ: ٹٹی]۔ا۔ ٹٔچ ۔ زَل مَل گَرنٛچ جاے ۔ادارار کرنٛچ جاے ۔ بیت الخلا ۔ ۲۔بۄڈ ادرار ۔ گس ۔

ٹٔٹ خوے ۔کوپھٔچہ ۔سیتھ ۔ٹوٗٹی اَنہٕ نَس کُن آسُن ۔

ٹٔچ ۔زَل مَل کرنٛچ جاے ،سو جاے یۄتہٕ نس حاجتس پیٖہ بیٚہنہٕ ۔جایہ ضوٗرٕ ری ۔ پاخانہٕ ۔

ٹٔچہ نیرُن ۔ زَلس مَلس نیرُن ۔ حاجتس بیٚہنہٕ گرٛژھُن ۔

ٹٔکیٖن ۔ٹوٗک مُت گاسہٕ ۔

ٹٔکرُن ۔ ن ۔مؤل: ٹٔکر < :ٹکرا / < پرٛاکرت: ٹکرٚ]۔ ا۔ اگادِ گرٛژھُن ۔ بےٚ یزتی گرٕنۍ ۔ دِوتھ وائنۍ ۔۲۔ بُتھ لگُن ۔

ٹٔلی ٹارُو چھُن ۔ أچھ بون کُن تھٲوِتھ ژٔو رِنظر دِنہٕ۔

ٹٔنگیو رژیر یو وَنُن ۔اورُک یورُک وَنُن ۔

ٹٔنگی تٔلی نیرُن ۔ل ۔م ۔بَر بنٛد أستھ تہٕ ٹٔنگہٕ تٔلی کنۍ نبر نیرُن ۔یمہ کھرٕ یپہٕ کنۍ نیرُن ۔ (ورگہٕ پأٹھی) منٛزی نیرُن ۔منٛزی بچُن ۔منٛزی پٔتُن فأید کڈِتھ نیٖن ٹٔھلی ۔وُچھو ''ٹٔھل ،ٹٔھلی''

ٹأچ ۔م ۔مؤل: ٹاچ]تِلہٕ بیترِ چھاوِتھ اکھِ قسمُچ ٹاہر گول ٹوٗپۍ ۔ یہ چھےٚ یژھ پأٹھی کورِ وو ڈِدوان ۔

ٹأر ۔ن ۔مؤل: ٹأر < انگ: ٹیٖر]۔ موٹرس ۔گاڈِ یا جہازس بیترِ پیٖک سہٕ نبر یُم موٗٹ ربرُو ہٕگر یتھ منٛز

پُشۍ پٲٹھۍ ٹیوٗب تھوان چھِ۔

ٹٲل ۔م ۔مؤل: ٹٲل < انگ: ٹیل]۔اکہِ قسمٕچ ٹۍ تہٕ کھُج سیر ۔گتر ویا سیمٹو (بیتر) گرِتھ ژٕرِتھ پٲترٕ ہش یوٚسہٕ فرشس یا پشس لاگان چھِ۔

ٹٲنپٹھ ۔ن ۔مؤل: ٹانپٹ < س: تاتہ+پتر]ٹوٹھ شُر۔ م ۔بٲلۍ کری ٹانپٹس لولہٕ متہٕ لاے۔

ٹٲنپٹھ گُل ۔(ہزلہٕ) ٹوٹھ شُر ۔سُہ شُریس یہٕ ڈٕلۍ زِتہٕ کھوٗنہِ کھوٗنہِ کُری زٕ ۔خانہٕ مول ۔م،ٹٲنپٹھ کُج۔

ٹٲنٹکھ ۔م ۔مؤل: ٹٲنٹکھ < وُچھِو ''ٹٲنٹکھ''] ۔رانٹس ہش زنانہٕ۔

ٹٲنٹکھ نور ۔سُہ شُریُس زیرِ ستۍ وٕدن وان لاگہِ تہٕ اگادِ گرِژھہ۔

ٹٲنٹہٕ (تھوٗن) روزُن ۔کُنہِ کامہِ بیترِ منز چھانہٕ رٕچ روزٕنۍ ۔گرِتھ کرٕاُوتھ پتھ کُن کانٛہہ نیاے مکاونے روزُن۔

ٹٲنٹکھ ۔ن ۔مؤل: ٹٲنٹکھ < ؟س: دنڈکہ]۔نیوٗژ ۔بد زبان ۔لبکہٕ واتُل۔

ٹٲنٹۍ وول ۔کوٚنڈ ۔کوٚنجوٗس ۔ٹٲنٹھا ٹٲنٹھا دِنہٕ وول۔

ٹٲنٹھ (ٹانٹھ) ۔م ۔مؤل: ٹانٹ < س: تنتہ]۔ا۔ترٕل یا ماپھری لد چیزٕس کھُرٕ ہِر لیس اَچھ زٲوِج دار۔

۲۔کُنہِ ترٕل چیزٕچ دارِ رژھا ۔م ۔تپلہٕ ٹٲنٹھا۔

ٹٲنٹھ کھسٕنۍ ۔لیس کھسٕنۍ ۔کُنہِ مایہٕ دار چیزٕس رٕز ہش کھسٕنۍ ۔۲۔(ورگہٕ پٲٹھۍ) کُنہِ کتھِ طوالتھ لگٕنۍ۔

زِیچھر لگُن ۔کُنہِ کتھِ رٕز کھسٕنۍ۔

ٹٲنٹھ کھارٕنۍ ۔ا۔کُنہِ ترٕل یا ماپھری لد چیزٕس لیس کھارٕنۍ ۔۲(ورگہٕ پٲٹھۍ) کُنہِ کتھِ زِیچھر دیُن

ٹٲنٛج ،ٹٲنٛچ ۔م ۔مؤل: ٹانج <ٹنگ لفظُک ژھوٚٹُر۔ ٹنگ < س:ٹنکہ]۔اکھ لوٚکٹ ٹنگہٕ ذاتھ۔

ٹٲنٛج گرِژھٕنۍ ۔(ٹانجہِ نیرٕنہِ)، (کمزوٗری کٕنۍ) ہوکھُن۔ ژمُن۔

ٹٲنٛچھ ۔م ۔مؤل: ٹانچھ < س:ٹنکہ لفظُک ماد]۔راہ، بار۔ لوٚٹ ۔ٹِس

ٹٲنٛچھ کھارٕنۍ ۔بٔلۍ ٹِس مٔتہٕ کھارُن ۔راہ لدُن۔ لانٛج مٔتہٕ کھارُن ۔مُ ۔مرٕ ژوانگُن کھارُن۔

ٹِب ۔م ۔مؤل: ٹِب < ع: طِب]ژھوٗب ۔ژِھلِم ۔ کانٛہہ خاص طریقہٕ،وٕتھ۔

ٹِب رٕٹٕنۍ ۔ٹِب اَتھِ یِنۍ ۔ژھوٗب رٕٹٕنۍ ۔ژِھلِم رٕٹٕنۍ۔

ٹِبہِ ا ۔ن ۔مؤل:ٹب < ؟س:سیتپ ۔ستپ]۔نِچ ہار۔ ہارِ پینٛژ۔

ٹِبہِ ۲۔ژھوٚٹ تہٕ موٚٹ کُپن انسان بیترِ۔

ٹِپُن کیریر ۔ن ۔مؤل: ٹِپُن کیریر < انگ: ٹیفن کیریر Tiffin Carrier تم بند ڈبہٕ یمن منز کھین چِن سارنہٕ یوان چھُ۔

ٹِپاے ۔م ۔مؤل: ٹِپاے < انگ: ٹی پاے < ہ: تِپاے < س:ترٕ پاد]۔تِپاے ۔لوٚکٹ میز۔

ٹِپُن ا، ٹِپُن ۔ن ۔مؤل: ٹپ < م، ہ: ٹپنا ۔ڈٕندرِ یا گلس

تام ژٕبلُن ۔ ژٕبل دِتھ بٕرُن ۔ تالہٕ تام بٕرُن ۔

ٹِپتھ ۔ ڈٕنڈرِ تام بٕرِتھ ۔ گلس تام بٕرِتھ ۔ ژٕیلتھ ، سٕتتھ [ٹِپتھ آسُن ، تھوُن] ۔

ٹِپُن۲ ۔ ن ۔ موٗل: ٹِپ < م ، ہ: ٹیپنا] ۔ کانٛہہ کیوٗم زوو بیترِ نمس پیٹھ مارٕنۍ ۔ (گاڈن بیترِ) ڈوٗمب کڈُن ۔ یڈ پھاٹہٕ وٕنۍ ۔ (ورگہٕ پاٹھی) کانٛسہٕ أندریم نمبر کرُن ۔ أنٛٹہٕ وانٛٹھ کڈُن ۔

ٹِپنہٕ گاڈٕ ۔ سیٖیہٕ گرُن ۔ نٕکی نٕکی تہٕ پیٚنٛتی گرُن ۔ ییم شرٕ ونٛٹی تلنہٕ چھِ یوان ۔

ٹِٹہٕ وہار ، ٹِٹہٕ وار ۔ ن ۔ موٗل: ٹِٹہٕ وہار] ٹاربن ہنٛز پوٗتس پتھ حرکتھ ۔

ٹٕر ۔ ن ۔ موٗل ۔ ٹر < س: ٹٹھہ] أکس جاناوارٕ سُنٛد ناو ۔

ٹِرو ۔ ن ۔ موٗل: ٹرو < آوازِ پیٹھ ۔ م ۔ چرو] ۱ ۔ ژربن ہاربن ہُنٛد چرو چرو ۔ ۲ ۔ کینٛہہ کرنُک سخ چاو یا شوق ۔ ٹٔنٛبو ۔ مِ ہتس چھُ گرِس کھسنُک سخ ٹِرو ۔

ٹِرو ٹِرو ۔ چرِو چرِو ۔ ژربن ہاربن ہنٛز بول باشہٕ ہنٛز آواز (ورگہٕ پاٹھی) بٔکھ بٔکھ ۔

ٹِریو ۔ ن ۔ موٗل: ٹِرو] ۱ ۔ (ماد) بٔنگہٕ پوش ، بنگہٕ ٹوٗر ۔

ٹُس ، ٹیس ۔ ن ۔ موٗل: ٹُس < آوازِ پیٹھ] ۱ ۔ سو آواز یوٚسہٕ اوٚنگجہٕ گنٛڈن دباونہٕ ستی ، لمنہٕ ستی یا بییہٕ کُنہٕ أڈی جہٕ گنٛڈس دزٕ سہٕ لگنہٕ ستی نیران چھےٚ ۔ موٗر پھٔٹنچ یا زِ دوٚلچھ نموٗ ستی مارٕنچ آواز ۔

ٹِس ٹِس ۔ بچہٕ ، ہوٚکھ گاسہٕ یا تیل تہٕ اِسبنٛد ہیٚوٗہ کانٛہہ ترٛوٗش چیز دزنٕچ آواز ۔

ٹُسر ارے ۔ ٹُس ٹُس ۔

ٹِکٹھ ۔ م ۔ موٗل: ٹِکٹ < انگ: ٹکٹ Ticket] ۱ ۔ سُہ کاکُد یُس گاڈِ بیترِ منٛز سفر کرنہٕ باپتھ یا تماشہٕ وُچھنہٕ بیترِ باپتھ پأنٛسہٕ دِتھ حأصل کرنہٕ یوان چھُ ۔ ۲ ۔ سُہ کاکُد پُرزٕ یُس چِٹھ یا پارسلس موٗحوٗلہٕ پٔرٛچھی لاگنہٕ یوان چھُ ۔ ۳ ۔ سُہ کاکُد پُرزٕ یُس برأژ بیترِ پیٹھ موٗحوٗلہٕ باپتھ لاگنہٕ یوان چھُ ۔ ۴ ۔ اِشتأمی ٹِکٹھ ۔ ۵ ۔ کُنہٕ تنظیمہٕ یا ادارچہٕ ممبری ہُنٛد پروانہٕ ۔ ۶ ۔ ہسپتالس أنٛدر دٲرِج سپدنُک اجازتھ نامہٕ ۔

ٹِکٹھ ژٕٹنۍ ۔ ۱ ۔ پرچہٕ ژٕٹُن ۔ ۲ ۔ مرنہٕ سَر آسُن ۔

ٹِکٹھ لگنۍ ۔ ۱ ۔ چِٹھہٕ ، پارسلس یا کُنہٕ رٕسیدس بیترِ موٗحوٗل برنُک پرچہٕ لگُن ۔ یا مرنہٕ یُن ۔ ۲ ۔ یُس چیز یُتھ آسہٕ تتھ پیٹھ ترٛٹھ موہرٕ لگنۍ ۔ چھاپٕنٛھ پیٚنۍ ۔ ۳ ۔ کانٛسہٕ کینٛہہ نألی گرٕٹھن یا لگتھ گرٕٹھن ۔ ۴ ۔ کانٛہہ چیز وُچھنہٕ یا ہینہٕ باپتھ ٹِکٹھ مشخص سپدٕنۍ ۔ مفت نہٕ میلُن یا وُچھنہٕ دیُن ۔

ٹِکٹھ نیرٕنۍ ۔ جأری گرٕٹھن ۔ رأیج گرٕٹھن ۔

ٹِکر۱ ۔ م ۔ موٗل: ٹِکر < س: ٹنتک] أکہٕ قسمُک لوٗکُٹ دوگر ۔

ٹِکر۲ ۔ م ۔ موٗل: ٹِکر < م ، پنجأبی: ٹیکرا ۔ ہ ۔ ٹیکر] زأری پینٛڈ ۔

ٹِکہٕ ۔ ن ۔ موٗل: ٹِک < پرٛاکرت: ٹِکہ] أکہٕ قسمُک گہنہٕ یُس ڈیکس پیٹھ الونٛد چھُ ترٛاونہٕ یوان ۔

یہ پتھ یُتھ پأٹھی سونہٕ سُند آسان۔ م۔ ڈبکہٕ ٹِکہٕ۔

۲۔ بجرک نشانہٕ۔ سُہ نشانہٕ یِیمہِ ستی کتیک یا

کأنسہِ ہُند بوڈ آسُن ننہِ۔ (ورگہٕ پأٹھی) لیس

کلس پٹھ جاے شوٗبہِ۔ سبٹھاہ یزتس لایق۔

ٹکہٕ تار، تِکہٕ تار۔ ن۔ موٗل: تِکہٕ تار < س: ٹیک + تار]۔

۱۔ اکھ کھیل یتھ منز کش کڈتھ کولہٕ ہنزِ اکہِ بٹھہِ

پٹھہٕ بیٚیس بٹھس آبہِ پیٹھی پیٹھی کتر یا پأترِ چھل

بیترِ واتناوُنچ کوٗشش پھیٚے یوان کرنہٕ۔ ۲۔ (ورگہٕ

پأٹھی) لکِٹِن تھوکن ہُند رٗد۔ زُھبِن پیٹھ واتُن۔

مِ، بُڈی بَبس تام کوٗرنس لکہٕ ژأری ژأری ٹِکہٕ تار۔

ٹِکہٕ تارس رگنڈُن۔ ۱۔ آبہِ پیٹھی کترِ بیترِ کش کڈتھ

لاینہِ۔ ۲۔ کأنسہِ کھوتہِن رگنڈُن۔ کانژھا اور تہٕ یور

چھاوُن۔ ژھلن رگنڈُن۔ اُکس جلیہِ نہٕ سوکھ دیُن۔

ٹکہٕ تار کرُن۔ بے وایہِ پأٹھی پوٗنسہٕ خرچنی۔ آبس

دیار چھکنی۔ وُچھو "تِکہٕ تار"

ٹِکہٕ نأر، ٹِکہٕ نأر۔ زنگہٕ ہنز رگہٕ یموٗ ستی پکِتھ یاوِتھ

ہرکان چھہِ۔ گز وزن ہندی نأر۔

(ٹِکہٕ نأر) ٹِکہٕ نأری لگنی۔ ل۔ م۔ ٹِکہٕ نأرن پیٹھ ٹاس

لاینی۔ زنگن یا تلہٕ پدن تیوٗت لایُن یتھ نہٕ

پکنس لایق روزِ۔

ٹِکہٕ واوِج۔ م۔ موٗل: ٹِکہٕ واوج < س: ٹیک + وٚیجنہ]

۱۔ پیٚر قلمس یا شُپی کانہٕ بیترِ تالہِ پیٹھ بأنسہٕ کانہٕ منز

پھسو ومُت اکھ کاکُد و تماشہٕ یُس ٹِکھ تلنہٕ وِزِ

بُتھہِ ہوا ینہٕ ستی ژان چھہٕ۔ ۲۔ تھزتہٕ خوٗبصوٗرتھ

نُخرل زنانہٕ۔ ژھر ژھر کرٕنی زنانہٕ۔

ٹِکلیل ۱۔ ن۔ موٗل: ٹِکلی < ٹِک + س: کپلہ] چاروٕے

بیترِ گنڈنہٕ باپتھ ہیچو میٚخ یا لوکٹ چل، وُب۔

ٹِکلیل ۲۔ ژکٹ (ووہو بیترِ)۔

ٹِکی۔ م۔ موٗل: ٹِک < ٹِکی]۔ چأنڈ۔

ٹک ٹِک۔ ن۔ موٗل: ٹِک ٹِک < آوازِ پیٹھ۔ م،

انگ: ٹِک ٹِک Tick,Tick] گرِ ہنز آواز۔

گرِ پکنچ آواز۔

ٹِکٹِکی۔ م۔ موٗل: < ہ۔ ٹِکٹِکی <: ترٕ کہٕ (دوگناوِتھ) اکہِ

قِسمُک ہیچو کھر یتھ مُجرِمس کینوٗ ستی چوب دِنہٕ

باپتھ گنڈ چھہِ کران۔

ٹِکھ۔ وُچھو "ٹِکھ" تہٕ۔ دَو۔ دور۔

ٹنہٕ گر۔ ۱۔ سُہ گرُیس ٹنی ٹنی کران پکہِ۔ ۲۔ (ورگہٕ) پکہٕ

وُن ٹِکہٕ وُن چاکھ بُڈ۔

ٹنہٕ ہَہا۔ ۱۔ گرٕ ٹنی ٹنی کران پکناوِتھ تمیک لطف تُلن یا

لطف تُلتھ "ٹنہٕ ہَہا" آواز کڈنی۔ ۲۔ گاٹن

شَشن نأری کھنجہِ دأرِتھ دِنہٕ وِزِ ناد دِنچ آواز۔

ٹنیل۔ وُچھو "ٹنیل"۔

ٹنی۔ < آوازِ پیٹھ] شوق۔ چاو (گرِس کھسنک) مِ: تس

چھُ گرِی سوأری کرنک سخ ٹنی۔

ٹنڑٕا۔ ن۔ موٗل: ٹنڈ۔ < م۔ لہنڈا: ٹپنڈ]۔ ۱۔ کلچ تال۔

۲۔ (کھورِ ستی مَس کأستھ) کلہٕ

ٹنڈ۲۔ اکہِ قسمچ سبزی۔

ٹنڈ۳۔ ن۔ مؤل: ٹنڈ < انگ: ٹن] سگہِ وور۔ تولہِ وور۔
کزیر منز آب کھارنک بانہِ۔

ٹنڈ۴۔ لوٗکٹ ژوٗڈ (بُہری سُند) وأنی ہنز لوکچہ لیچہ۔ مِ:
ٹنڈس پیٹھ ٹنڈ۔

ٹنڈ۵۔ گگرژھل۔

ٹنڈ کہ۔ نہ زانن ول۔ شرِل کرن وول۔

ٹنکچر اے ڈ ہن۔ ن۔ مؤل: ٹنکچر اَے ڈ ہن < انگ
Tincture-iodine۔ اکہِ قسمک دوائیس
چھوکھ بیترِ لگنچہ جایہِ لاگان چھِ۔

ٹنو۔ ن۔ مؤل: ٹنو] کینہہ کرنک سخ چاو۔ شوق۔

ٹور، ٹوٗر۔ م۔ مؤل: ٹور < س: تیور] تیز تہٕ ژھر ژھر
کرن واجنی۔

ٹیر گیس۔ ن۔ مؤل: ٹیر گیس < انگ: ٹیر گیس] سُہ گیس
• ییمہِ ستیٖ اُچھن او ش یوان تہٕ انہِ گوٗٹ ہیوٗ
گژھان چھُ۔

ٹی اے۔ ن۔ مؤل: ٹی اے < انگ: ٹی اے۔ ٹریولنگ
الاونس لفظٕک ژھوٗٹ]۔ سفر خرچہ۔

ٹی بی۔ ن۔ مؤل: ٹی بی < انگ: ٹی بی۔ T.B] کاژھ۔
سِلہِ۔ دق۔ کھبے۔

ٹی پارٹی۔ م۔ مؤل: ٹی پارٹی < انگ: ٹی پارٹی] چایہِ سال۔

ٹیپہ۔ ن۔ مؤل: ٹیپ < ہ: ٹیپ]۔ لَبن ہنزن نیٖبرِ مین
سیر بن کنین جوڑ تلہِ ذرز برنچ کام۔

ٹیپہ دار۔ یتھ ٹیپہ کوٗر مُت آسہِ۔

ٹپیٹھ۔ ن۔ مؤل: ٹپیٹھ] ہڈن گیلُن۔ ٹسنہِ۔ ٹانہِ۔

ٹپیٹھ ژٕٹنی/ ٹپیٹھ کڈنی۔ ہڈن۔ گیلُن۔ ٹانہِ ژٕٹنی۔
ٹانہِ کرنی۔ ٹسنہِ کرنی۔

ٹیچر۔ ن۔ مؤل: ٹیچر < انگ: ٹیچر] ماشٹر۔ ووستاد۔ پرن
لیکھن یا کام کار بیترِ ہیچھناوَن وول۔

ٹیچم۔ ن۔ مؤل: ٹیچم < ٹیچ + اَم، ٹیچ = ٹیوٗک لفظٕک ماد۔
ٹیوٗک < پراکرت: ٹِکہ < س: تِلکہ] ۱۔ (ہزلہِ)
زأویُل ٹیوٗک۔ ۲۔ (ورگہِ) ساز سِنگار۔

ٹیڈی۔ م۔ مؤل: ٹیڈ] دستارُک طورِ۔

ٹیر۔ مؤل: ٹیر] ہیچ، وِگرچ یا واپچ لوکھر۔

ٹیس۔ وُچھو "ٹس"

ٹیسہِ بوٗک۔ یکہِ وَٹہِ کڈی مِتیٖ سبٹھا ٹیس۔

ٹیسہِ رائے/ ٹیسہِ رارَے۔ ٹیسن پیٹھ ٹیس۔ یکہِ
وَٹہِ سبٹھا ٹیس۔ ٹیس تہٕ ٹیس۔

ٹیس کڈُن۔ اُڈی جہِ گنڈن دژسہِ دِنہِ ستیٖ یاد
باونہِ ستیٖ آواز کڈنی۔

ٹی سیٹ۔ ن۔ مؤل: ٹی سیٹ < انگ: ٹی سیٹ Tea
set۔ رلہِ وِنہِ نقشکی ہوی چایہِ بانہِ۔ اتھ منز چھِ
چایہِ، دودٕ تہٕ مُدریر وانہِ علاوٕ ہوی پیالہِ، رِکابہِ
تہٕ کاشوٗ آسان۔

ٹیکا۔ م۔ مؤل: ٹیکا < س: ٹیکا] ژھوٗٹ تشریح۔ (ہزلہِ
پاٗٹھی) نوکتہٕ چینی۔ چھیٹیٖ کرٕ ہنی ژارنچ کام۔

ٹیکا کرٕنی۔ وَ کھنے کرٕنی۔ وڑھہِ نأوِتھ وَنُن۔ فکرٕ تارُن (ہزلہٕ پأٹھی) نوکتہٕ چینی کرٕنی۔ چھیٚنٛتٕ کرٕہنٛز ژارٕنی۔

ٹیم ٹام۔ن۔مؤل: ٹیم ٹام]۔ہاوباو۔ٹھاٹھ باٹھ۔

ٹین۔ن۔مؤل: ٹین <انگ: ٹِن Tin۔ا۔اکھ سفید نرٕم داتھ، اتھ چھِ ژادر بناوان۔۲۔ٹینُو بوٚڈ ڈَبہٕ۔ کنستر۔۳۔سوٗ شستٕر ژادر یوسہٕ پٔتس بیترٕ دوان چھِ۔[ٹینہٕ پٔتر، پوٗٹ۔ژادر۔ کھٔنڈ]۔

ٹینہٕ کھٔنڈ۔ا۔لوٚکٕٹ ٹینہٕ چھَل۔۲۔(ورگہٕ) نہ لگہٕ ہار چیز یا گر۔مِ، یہ چھا روپھ یہ چھےٚ ٹینہٕ کھٔنڈ۔۳۔موٚنڈ تیغ، مِ، یہ چھا شرٛ اکہِ پٔچ یہ چھےٚ ٹینہٕ کھٔنڈ۔

ٹین ساز۔ٹینکی چیز بناون وول۔

ٹین کرُن۔کڈِتھ ژھنُن۔جواب کرُن۔

ٹین وٕنیٚ۔ٹرلانٛیٚ۔رادوٕنیٚ۔

ٹین وایُن۔شٕگر کرٕنی۔پھودِتُلُن۔

تیپٹرکون،ٹیپٹرم کون۔ن۔مؤل: ٹیپٹر کان]سُہ یُس ٹأری گوبنہٕ کٔنی اُچھ کانیمٕرٕ آسَن۔یُس اُچھ کأنہٕ رأتِھ دٕچھان آسہِ۔(ریٚژھہِ پأٹھی)سُہ یُس چیز بیترٕ بروٚنہہ کنہِ اُستھ تہٕ لبنہٕ ییٚن نہٕ۔

ٹینٹھ۔م۔مؤل:: ٹینٹ]۔زِیھ۔ٹأرس پٹھ ٹور۔اُچھ پٹھ اُچھ۔

ٹینکہٕ۔ن۔مؤل: ٹینک <پرٛاکرت: ٹھکرٕآ]۔گنٛد نہٕ باپتھ کنہِ پھٔلی، کٔترٕ پھٔلی بیترٕ۔

ٹرٕ۔ن۔مؤل: ٹرٕ <آوازِ پیٹھ]۔ا۔بوٚڈ ادرار پکہٕ پٔچ آواز۔حاجتس بہٕن وِزِبوٚنی کٔنٛز ہوا پکہٕ ٹنک بٔڈٕ صدا۔۲۔(ورگہٕ) کٕھر۔راد۔ٹرٕ۔

ٹرٕ ٹرٕ لاگُن۔بکواس لاگُن۔بگھ بگھ کرُن۔بکواس لأگِتھ بیٚیس منٛگہٕ دٕگ تُلٕنی۔

ٹُسن۔ن۔مؤل: ٹُسن۔ <مُ،ہ۔ٹھیسنا]۔ا۔سٔتن۔ ژٕلُن۔زورٕ سان کینٛہہ کُنہِ اندر ژأنُن، ژھنُن یا برُن۔۲۔بے حساب کھیوٚن۔

ٹِکھ۔م۔مؤل: ٹِک، ٹِک <س: ٹیک]دَو۔دور۔

ٹِکان (ٹِکان) ۔ا۔ٹِکہِ،دَوان۔دوران۔ دور تُلِتھ۔۲۔(ورگہٕ)وٕلی وٕلی۔جَل جَل۔دوان دَوان۔یکدم

ٹِکان ٹِکان۔ا۔دَوِ۔دَو تُلِتھ۔دورِ۔دوران دوران۔ ۲۔(ورگہٕ)سبٹھاجلد۔وٕلی وٕلی۔ژوٗ ژرٕ ژوٗ ژرٕ۔

ٹِکہٕ، ٹِکہِ۔ <س: ٹیک]۔دَوِ۔دور ہتھ۔کٔنی دورِ۔ دَوان دَوان۔جَل جَل۔

ٹِکہِ اَنُن، ٹِکہِ اَنُن۔(کینٛہہ یا کانٛہہ)دَوان دَوان اَنُن۔کٔنی دورِ اَنُن۔جلد اَنُن۔

ٹِکہٕ ٹِکھ، ٹِکہٕ ٹِکھ۔دَوِ۔دَو۔دورِ دور۔لارٕ لار۔بامبرٕ۔ ٹِکھ انٛیٚ، ٹِکھ انٛیٚ۔د۔وانٛیٚ۔دَوان ییٚن۔لاران ییٚن۔کٔنی ٹِکہِ ییٚن۔ٹِکان ییٚن۔وٕلی ییٚن۔

ٹِکھ کڈٕنی۔ٹِکھ کڈٕنی۔ژٕلُن۔ٹِکھ ترٛاوٕنی۔دَو

کڈنی ۔لٹاونی ۔ژۄ رِژلُن ۔ژھپھ ییٚنی ۔

ٹکہٕ پھبرٕ ن ۔ کوٗھو ہیوٗ ر ژھوٚٹ پھبرن یُس دۄنس کیٚت وارُل آسہِ ۔

ٹکناوُن ۔ دورِ ناوُن ۔ دٔ ناوُن ۔ (ورگہِ) ٹکہٕ ٹکھ گرناوُن ۔ پریشان کرُن ۔

ٹکُن (ٹِکُن) ۔دۄن ۔ دورُن ۔ ٹکھ ژٕہنی ۔ دور تکٕنی ۔دۄتر اونی ۔

ٹس ۔ن < آوازِ پیٚٹھ] ۔ا ۔ ہاٹشھ ۔ (ٹبی) راہ ۔۲ ۔ ریٚشہِ ٹلنہٕ خاطرِ تہٕ استیمال کران ۔ م ،جُماٹس

ٹس کرُن ۔ا ۔ پھودِ ٹلُن ۔ ریٚشہِ ٹلُن ۔۲ ۔ پھوکھ برُن ۔اپُز شاباش کرُن ۔ پھر کرُن ۔۔

ٹس کھسُن ۔ا ۔ ہاٹشھ لگنی ۔ ٹبی کانہہ قوسٔ راٹس کھسُن ۔

۲ ۔ ٹبی کانہہ کاٗم بیترِ مٹہِ روزٕنی ۔

ٹس کھارُن ، کھالُن ۔ ہاٹشھ لائگنی ، کانٔسہِ کانہہ اپُز ے راہ لڈُن ۔لوٚٹ کھارُن ۔ (کانٔسہِ کانہہ اتُر) مٹہِ کھارُن ۔

ٹنکی ۔ٹونک ،لفظُک جمع ۔ تہٕ دٕپتھ گو ، دیار ۔ دولتھ ، ہارِ

ٹنگ تال وٕنی ۔دُپھن دلاٗزی کرٕنی ۔ وَناونی کرٕنی ۔

ٹُب ا ۔ن ۔ہؤل: ٹب <پراکت: بُڈ (پھرِ تھر کرِتھ) <س: بُرُڈ ۔م ،ہ ۔ڈُب] ۔شِکس ۔ پھشہِ کون ۔ سخ تباٗہی (یُپہ تہٕ بُنٛلہِ بیترٕ ستی) م ،پنٛیم ٹُب ۔

ٹُب یِن ۔ پھشہِ کون ییٚن ۔ ہنگہٕ تہٕ منگہٕ سخ تباٗہی گژھنی (خاصکرِتھ یُپہ تہٕ بُنٛلہِ بیترٕ ستی) ۔ بلایہ بیترٕ ستی وُ جارٕ گژھُن ۔

ٹُب ۲ ۔ ن ۔ہؤل: ٹُب < آوازِ پیٚٹھ] باٹڈٕ ڈُلی جہٕ ہُنٛد صدا ۔ باٹڈن ہنٛد ڈولُک صدا ۔ ڈُبہِ ،ڈُبہِ ۔

ٹُبہِ راے ۔ ڈُبہِ ڈُبہِ ۔ ڈُلج نوٚٹ بیترِ وانٛچ آواز ۔

ٹُچ ۔ا ۔ لوکُٹ پٔہن پھوٚل ، دتھ یا ٹُل بیترٕ ۔ ٹُل ،لفظُک ژھوٹُر یا مادٕ ۔۲ ۔ (ورگہِ) پژانہِ مُژکری نوسرِ وُتش دِنہٕ وانٛجی کتھ ،کاٗم یا زٕ کی بیترٕ ۔ واد ۔

ٹُچ دِنی ۔ ہس دیُن ۔ زُرکہِ دِنہِ ۔ وادتلُن ۔لڑایہِ بیترِ باپتھ کانٔسہِ وُتش دیُن یا کانہہ تلُن ۔

ٹُچہِ ۔ مؤل: ٹُچ ۔<ٹچ چھ ۔م: ہ: ٹچا] ۔ا ۔ٹھچہِ ۔ کاٗیر ۔ آلژی ۔ کامہِ کاین وول ۔۲ ۔ نالگہِ ہار ۔کُنہِ کامہِ ہُنٛد نہٕ ۔

ٹُچر ۔م: ٹُچر] چاٹہِ کتھ ۔ٹُکھ ۔کِھر ۔راد ۔

ٹُڈی ۔م ۔مؤل: ٹُڈی] ۔ٹر ۔ افواہ ۔ گپ ۔ژھلراونہٕ باپتھ اپُز شاوے ۔

ٹُڈگوٚر ۔ٹُڈ پھالاوَن وول ۔ ٹرباز ۔ افواہ تر اون وول

ٹُرن ا ۔ن ۔مؤل: ٹُرن] ٹھلنہٕ آمِژ ویٚتھ پوٚٹھ کلُوٗلنٛڈ ۔

ٹُرن ۲ ۔ن ۔مؤل: ٹُرن <س: توٗر ۔تُر ۔م ۔تُرتہٕ ۔ م ،پنجاٗبی: ٹُرنا] ۔ژلُن (تہٕ دٕپتھ گومرُن ۔

ٹُکل ووٚہو ۔ نوٚن تہٕ وُٹکر ووٚہو ۔ سبٹھا کڈُر ووٚہو ۔ وۄ ہویُس نہٕ برداش گژھہِ ۔

ٹُکُن ۔ دَنٛد وٕستی ژٹُن ۔ٹُکھ دیُن ۔ ژٕدی کرٕنی (پنہٕ داوِ یا پلوس بیترِ)

ٹکراوُن ۔ ن ۔ مؤل: ٹکراو <وُچھو ''ٹکرِ''] ہِکراوُن ۔
نیٚک نیٚک کرُن ۔

ٹکرِ ۔ن ۔مؤل:ٹکر <ہ:ٹکڑا] کُنیک) کانٛہہ لوٚکُٹ حصہٕ ۔
ٹوٗٹہٕ، کھئنڈ ۔ چھل ۔ پُرزٕ ۔

ٹکرِ باگے ۔کانٛہہ چیٖز چھلہٕ چھلہٕ کرِتھ بٲگرُن، حِصہٕ
باگے ۔کھنٛجہٕ باگے ۔

ٹکرِکرِنۍ ۔ کُنہِ چھلہٕ کرنہٕ ۔حِصہٕ کرِنۍ ۔ ژٕن کرُن ۔
کُنہِ چیٖزَس پھٹرِتھ یا ژٕٹِتھ لوٚکٕٹ لوٚکٕٹ ٹوٗٹہٕ
کرِنۍ :(ورگہٕ پٲٹھی) سخ چوب دِنۍ ۔ لٲے
لٲے اَڈ جہِ پھٹراونہٕ ۔

ٹُکھ ۔ ن ۔ مؤل: ٹُک <م ،ہ: ٹوٗک <س: سَتوکہ] ۔
ا ۔ پلوس بیتر کُنہِ جایہِ گوٗمُت یا کوٚرمُت نیٚک
زوٗد ۔٢۔ پِیٚس یا رَزِ بیترلوٚ گمُت یا دیٚتمُت ژھٕٹن ۔
٣ ۔ نوٚنک نابدُک بیترِ لوٚکُٹ ٹُل یا پھوٚل ۔
٤ ۔کانٛہہ لوٚکُٹ تہٕ مزٕدار کتھ ۔ چاٹھ ۔
٥ ۔ ربابہٕ کھوتہٕ بَڈٕ بَجرُک ژون مصرٲن ہُند بَند

ٹُکہٕ ٹُکہٕ گرٛھن ۔ا۔ (کپُر بیتر) رُٹن ۔ بیوٚن بیوٚن
گرٛھن ۔٢۔ (لُکرِ بیترِ) نچہٕ نچہٕ کھنٛجہٕ گرٛھنہٕ ۔

ٹُکھ لگن ۔ا۔ ژھٕٹن ۔منزٕس کُنہِ جایہِ ژھٕٹِتھ یُن ۔
(پن بیترِ) ٢۔نیٚک زوٗد گرٛھن ۔(پلوس بیترِ
اُتھرِ یا بیٚیہِ کُنہِ ستی)

ٹُل ۔ن ۔مؤل:ٹُل] کُنہِ چیٖزُک کانٛہہ بوٚڈ پَہن پھوٚل
یا پھٹُل ۔ بَڈٕ پَہن ژٕج ۔ مِ: نابدٕ ٹُل ۔ میٚژٕ ٹُل ۔
نوٚنہٕ ٹُل ۔

ٹُنٛٹُل ۔ن ۔مؤل: ٹُنل <س: تنٛڈٕ] کُنہِ چیٖزَس دٕزٲمِژ
ٹھول یا ٹوٗنگ خاصکرِتھ ڈٕکس کھوٚتمُت
ٹوٗنگ ۔ کُنہِ جایہِ کھوٚتمُت پھکُٹ ۔

ٹُنڈاکھ ۔ٹُڈی ۔

ٹُنڈٕ ۔ مؤل: ٹُنڈ <پڑاکرِت: ٹُنٹھ] ۔ییٚس کُنہِ نوقصہٕ کنٛز
نٕر یا اَتھٕ ہیٚے کارآسہِ ۔ نرِژوٚٹ، اَتھہٕ ژوٚٹ ۔

ٹنگ ،ٹوٗنگ ۔ م ۔مؤل: ٹنگ <ٹوٗں ٹوٗں آواز پیٹھ ۔
شالہٕ سُنٛز یا ہوٗنۍ ہِنٛز ودنٛچ زٕٹھ آواز (ہزلہٕ)
زٕٹھ باکھ ۔(شُری سُند) وؤں وؤں ۔

ٹنگن اَژُن ۔ٹنگہٕ رارٕے لاگنۍ ۔ ٹنگہٕ دِنہٕ ۔ بَڈ بَڈ
وَدُن ۔ باکہٕ ژھٕٹنہٕ ۔

ٹنگہٕ ۔ ''ٹنگ''لفظُک جمع ۔ سٕبٹھا ٹنگہٕ ۔ تہٕ ڈٕیتھ گو
وَدن کرٕکہٕ ۔ باکہٕ باکھ ۔ بَڈ بَڈ وَدنٛچ آواز ۔

ٹنگہٕ ٹنگ ،ٹوٗنگہٕ ٹوٗنگ ۔ا۔ (شالن یا ہونٛن ہِنٛز)
سٕمِتھ ٹوٗنگہٕ رارٕے ۔٢۔ (ہزلہٕ) باکہٕ باکھ ۔

ٹنگرارٕے ۔وُچھو ''ٹنگہٕ ٹنگ''

ٹوٗنۍ ۔ م ۔مؤل: ٹوٗنۍ ۔ ا۔ ٹوٗنٛچ عمل ۔٢۔ سٕتر چہِ جایہِ
ووٚکہٕ ووٚکھ (خاصکرِتھ چارواین) ۔

ٹوٗنۍ ترٛنۍ ۔ا۔ سٕترِ چہِ جایہِ ووٚکن ہیوٚن ۔٢۔ (ورگہٕ
پٲٹھی) اَتھہٕ وٕٹُن ۔ ووزٕم دیٖن بند کرُن ۔

ٹوٗن ۔ ن ۔مؤل: ٹو] وٕٹُن ۔ بند کرُن ۔ ترٛوپرُن ۔
(خاصکرِتھ جسمک سُہ حصہٕ یُس وٕٹنہٕ واہراونہٕ

پیہ ۔ اُس، اُچھ، اَتھ ۔ بیترِ) (ورگہٕ پاٹھی)
کُنہِ کامہٕ نشہٕ پوٚت ہیوٚن ۔

ٹُوناوُن ۔ (اُچھ یا اُس) وٹہٕ ناوُن ۔ بند کرٕناوُن ۔
تڑ وپرتھ تھوٚناوُن ۔ (ورگہٕ پاٹھی) پھکھ
کھیاوُن ۔ دیوٕل کڈٕناوُن ۔ پھاتہٕ ناوُن ۔

ٹوٗپ ا ۔ ن ۔ موٗل: ٹوٗپ < س: ستوٗپہ] ۔ ا ۔ بٹُن ۔
۲ ۔ بنگہ یا سوہ یہ ہنٛدِ تیہر ٹیک پھوٚنگ ۔ مِ: بنگہِ
ٹوٗپ ۔ سوہیہِ ٹوٗپ ۔ ۳ ۔ کوہہ تنتھول ۔ بالہٕ
تھوٚنگ ۔ تال ۔ مُ: سُلیمانؑ ٹوٗپ ۔ ۴ ۔ گونہِ
ہنٛزِ تالہ ہُندٕ ؤلٕین ۔

ٹوٗپ ۲ ۔ ن ۔ موٗل: ٹاپ < مُ، ہ: ٹاپو] ۔ سہ زمینہٕ ژِگل
یتھ ژوپاسے آب آسہِ ۔ زوٕ، لانک ۔

ٹوٗپۍ ۔ م ۔ موٗل: ٹوٗپ < مُ ، ہ: ٹوپی] سُوتھ کپرٕ س
بنومُت کلہٕ ؤلٕین ۔ اتھ چھِ سیٹھاہ قسم مثلن فٔتی
لہٕ ٹوٗپۍ، پڑاجہِ ٹوٗپۍ، باڑٕ ٹوٗپۍ، ٹوپہ کوٚر ۔ ٹوپہ
کھوٗنٹھ، ٹوپہ سٔلے ۔ ٹوپہ زٔٹ، ٹوپہ شکھُر]

ٹوپہٕ دَب دِین ۔ ا ۔ استانس بیترِ پٔٹھ گرٕھتھ ٹوٗپۍ
وأرِتھ دُشمنس بدکا نچھُن ۔ مخأٹی فہٕ سنٛز تباہی
کانچھنۍ ۔ ۲ ۔ بےٚ عِزتی موٚحسوٗس کرٕنۍ ۔

ٹوپہ سٔلے ۔ سوٚ سٔلے ییمہٕ ستی ٹوپہٕ منٛزٕس پھمبکی فٔتی لہٕ
بران چھِ ۔

ٹوپہ سِرٕ ۔ ٹوپہ سُوٗن وول ۔ ٹوپہ گوٚر ۔

ٹوپہ گوٚر ۔ ا ۔ ٹوپہ سِرٕ ۔ ٹوپہٕ سُوٗن وول ۔ یُس ٹوپہ
بناوان آسہِ ۔ ۲ ۔ ٹوپہٕ کِنن وول ۔

ٹوپہ وار ۔ ٹوپہ سوٚنب کپُر ۔ ٹوپہٕ برابر کپُر ۔ تیوٚت کپُر
ییتِس ٹوٗپۍ نیرِ ۔

ٹوپہِ وول ۔ ا ۔ یس کلس ٹوٗپۍ آسہِ ۔ ۲ ۔ یُس ٹوپہِ
کِنان آسہِ ۔

ٹوٗپۍ کھیٚنٛز ۔ کأنٛسہِ ہنٛز ٹوٗپۍ ہتھ ژٕلُن ۔ (ورگہٕ پاٹھی)
ژٕکھر کڈٕنۍ ۔ شرارتھ پھیاٹُن ۔ بدلہٕ ہیوٚن ۔

ٹوٗپۍ وائنۍ ۔ (ورگہٕ) بوٚأری کرٕنۍ ۔ اپری پپری
وائنۍ ۔ مُ ۔ دستار وأِلُن ۔

ٹوٗپۍ پھوٚل ۔ پنہِ دَاون یا دَجہِ بیترِ بنومُت بٹَن ۔
(یہ چھُ ڈُلوم آسان)

ٹوٗپۍ وأج ۔ کُرتنہِ یا کوٹھس بیترِ کوٚر رمُت سُہ گوٚ دیتھ
منٛز بٹُن چھُ پھسأوِتھ تھونہٕ یوان ۔ کاج ۔

ٹوٗپ کڈُن ۔ سخ پٔندی کڈُن ۔ نستہِ کِنی کڈُن ۔ تالہِ
کِنی کڈُن ۔

ٹوٗٹھ ۔ ن ۔ موٗل: ٹوٗٹ < پڑاکرت: ٹٹہٕ < س: ترُٹہ] ۔
ٹُب ۔ تباہی ۔ مُصیبتھ ۔ بد بختی ۔ چھلہٕ چھانٛگر ۔
شِکس ۔

ٹوٗٹھ اٮ۪ن ۔ مُصیبتھ اٮ۪ن ۔ شِکس اٮ۪ن ۔ کرٕ ہتس
کرأوِ ہتس پونۍ ژھٔنُن ۔ نوقصان کرُن ۔
پھش پھرُن ۔

ٹوٗٹھ یُن ۔ شِکس یُن ۔ کرِتھ کینہٕ خراب گرٕھُن ۔
کوٚرمُت کرٕ ودمُت کولہِ گرٕھُن ۔ تہِ سپدُن

تیٚمہٕ ستی نوقصان واتہٕ۔ ٹُب یُن۔ تبأہی گڑھنٕی۔

ٹۄرا۱۔ ن۔ مۄل: ٹۄر۔ < س: کٹورَ] پھولنے پوش۔ سُہ پوش یُس وُنہِ وُتھے آسہِ تہٕ پھوٚلُمت آسہِ نہٕ۔

ٹۄرا۲۔ ن۔ مۄل: ٹۄر < س: کٹورَ]۔ ۱۔ اکھ سوٚن تہٕ ڈُلوم لویو کھنہِ بانہٕ۔ ۲۔ بتہٕ کھنگ بوڈ کھوس (خاص گرِتھ تزامو)۔ ۳۔ کٹور (خاص گرِتھ ناوِد کٹور)

ٹۄرا۳۔ ن۔ مۄل: ٹۄر] یئنڈرِ تلیٚک پٹیٚم اَنڈ، امہِ ستی چھُ یئنڈرِ تُل گنزِ منزٕ بنڈ روزان۔

ٹۄری سیٚے۔ اکھ کیٚمی ذاتھ یوسہٕ پوشہِ ٹۄر بن ابل وِنس منزٕ ے پھوان چھےٚ۔

ٹۄس: ن۔ مۄل: ٹۄس] دوگ۔ مُش، مکھائی۔ نیوٚک۔

ٹۄسی دِنٕی۔ مُشتہٕ دِنہِ۔ مُکہٕ لاینٕی۔ ڈِگی لاینٕی۔ (ورگہٕ پأٹھی) ئلی یذا دِیُن۔ سِتم کرُن۔

ٹۄکر۔ م۔ مۄل: ٹۄکر < مُ، ہ: ٹوکری] کانوزأن۔ ڈألی۔

ٹۄل۱۔ ن۔ مۄل: ٹۄل < انگ: سٹۄل Stool] سٹول لفظُک ژھوٚٹ۔ ڈکھِ ورأے بیہنٕچ اوٚک نفری چوٚکی۔

ٹۄل۲۔ ن۔ مۄل: ٹۄل < انگ: ٹُول Twill]۔ اکہِ کپرُک ناو۔

ٹۄل۳۔ ن۔ مۄل: ٹۄل < انگ: ٹۄل Tool] ہتھی یار۔ سامانہٕ۔ مرمتکی اوزار۔

ٹۄل بکس۔ ن۔ مۄل: ٹۄل بکس < انگ: ٹۄل بوکس Tool -Box]۔ سُہ ڈبہٕ یا صوٚندوٚق یتھ منزٕ مرمتکی یا کانٛہہ کار کرنکی اوزار بیترِ چھِ تھوان۔

ٹۄل ٹۄل۔ ن < آوازِ پیٹھ۔ ۱۔ (ہزلہٕ) وَدنٕچ آواز۔ ریٹھٕ۔ ۲۔ (شُری سِنڈ) اَسہٕ باچِ آواز۔

ٹۄل ٹۄل لاگُن۔ ۱۔ ریٹھٕ لایٔنی۔ ۲۔ (ہزلہٕ ونان) اَکھِتھ وَدُن۔ وَدن پِٹٕنی لایٔنی۔ ۳۔ اَسہٕ باجہٕ وانٕچ آواز کڈٕنی۔ پِٹٕنی وانٕنی۔ ۴۔ ئلی موٹرک ہارن وایان گژھن۔

ٹۄنٹھ۔ م۔ مۄل: ٹۄنٹھ < س: تزٕ وٹہٕ/ تُنڈَ۔ ۱۔ جُچیرِ ہنزٕ نیہ ہُنڈ سُہ تونٹھ ہیوٚ ہ حصہٕ یُس تموک چنہٕ وِزِ اَسس منزٕ تھوان چھِ۔ ۲۔ نلہٕ ہُنڈ یا کُنہِ چیزُک سُہ حصہٕ یپأری تہٕ آب نیران چھُ۔

ٹۄنٹھ۔ ن۔ مۄل: ٹۄنٹ] جُونٹھ دِتھ آبہٕ منزٕ گرن رٹن وول اکھ جاناوار۔

ٹۄنچ۔ ن۔ مۄل: ٹۄنچ]۔ ۱۔ پھسہٕ کلہٕ۔ ۲۔ اکھ جاناوار۔

ٹۄنچ کھارُن، کھالُن۔ (گندنس منزٕ) بأزی کھارٕنی۔

ٹۄنک۔ ن۔ مۄل ٹنک < س بٹنکہ]۔ دُپأنسیُن مسکہٕ۔

ٹۄپ۱۔ ن۔ مۄل: ٹپ < س: ستوپہ] کلکی وال۔ مَس ٹپل۔ سوزنانہٕ لیس زیوٚٹھ تہٕ گوٚن مس آسہِ یا لیس وۄسرِ کھوٚسرٕ مَس آسہِ۔

ٹُپی چھُرٕ۔ سوزنانہٕ تیٚمس مَس آسہِ چھتیوٚمُت۔ سو لیس سفید مس آسہِ۔ بُڈ زنانہٕ۔

ٹُپی کڈٕ کڈ۔ اکھ اَکس ٹۄپ کڈُن یا مستس لمُن۔ (لڑایہ بیترِ وِزِ) (ورگہٕ پأٹھی) دوٚن زنانن

ہنز ترتھ ہر ہریتھ منز نہٕ تم اکھ اکس کینہٕ تہِ
باتِھ تھوَن۔ ٹُہِ لہِ ٹُپل۔

ٹُہِ کاس۔ (ل۔م (سوزٕنی یُس ٹوٗپ آسکھ کوسمت۔
(ورگہٕ) کڈِتھ ژھنی ہژ یا چھیہِ لد زنانہٕ۔
بوأری گرِتھ ترٲ وہژ زنانہٕ۔ یہ چھُ زنانن ہنٛدِ
باپتھ اکھ بوٗڈ سزا مانہٕ یوان۔

ٹُہِ کھکھر۔ مستہٕ رٔٹتھ کھکھر۔ مستہٕ رٔٹتھ پتھرِس لتھہٕ ناوُن۔
(ورگہٕ پاٹھی) کأنسہِ زنانہِ سخ بوأری کرٕنی۔

ٹُہِ لہِ نچُر تھوَن وول۔

ٹُہِ لہِ ٹُپل (کرٕنی)۔ اکھ اکس ٹوٗپ کڈُن
(لڑایہِ بیترِ وِزِ)

ٹُپیل۔ یس جتہٕ کلہٕ آسہِ۔ جوٗٹ۔ یس وۄسرِ
کھوٗسرِ مس آسہِ۔

ٹوٗپ ۲۔ ن۔ مۆل: ٹَپ۔ ۱۔ ژٕرٹ۔ تیٚتھ ٹاس یُتھ
پپنٛد ژٕرٹ کھیٚپہٕ۔ ۲۔ سہ یاتہٕ تیمی ژٕرٹ یا ٹیچہ
آسہِ کھیوٗمُت۔ م۔ وُٹوپ، ترٕ ٹوٗپ۔

ٹوٗٹ ۱ (ٹٹ)۔ ن۔ مۆل: ٹٹ۔ ۱۔ کپسہِ بیاٗلی پھوٗل،
کپسہِ کوڈ۔ ۲۔ گنہ چیز چ رژھاپیزشا۔ م۔ تھنہِ ٹوٗٹ

ٹوٗٹِ تیل۔ کپسہ بیالن ہُنٛد تیل۔

ٹوٗٹِ چرکھ۔ ٹوٗٹِ یٔنڈر۔ کاڈی یٔنڈر۔

ٹوٗٹِ یٔنڈر۔ وُچھو "ٹوٗٹِ چرکھ"

ٹوٗٹ ۲۔ ن۔ مۆل: ٹٹ > پزاکرت: تٹ ٹہ او۔
۱۔ بأرگُر۔ ۲۔ لوٗٹ گر۔ ۳۔ (ورگہٕ پاٹھی)
یُس ٹٹھ ہنٛدی پاٹھی کام ہیز۔ سہ یُس کأنسہِ ہُنٛد
بأرگر ہیوٗ آسہِ۔ پلوٗ۔

ٹٹھ وول۔ بأرگری وول۔ سہ یُسنٛد پیشہٕ ٹٹن کٔتھ
مال اوریور سارُن آسہِ۔

ٹوٗٹ۔ وُچھو "ٹوٗٹ" لفظُک جمع۔ کپسہِ بیاٗلی پھلی۔ کپسہِ
کاڈی۔ (ورگہٕ پاٹھی) پھترٕتھ، خوشکٔتھ سیتھ۔

ٹوٗٹ اٗنی۔ پھترتھ اٗنی۔ خوش کٔتھ کھارٕنی۔

ٹوٗٹ آنٛچار۔ (ورگہٕ) یُس نہٕ کُنہ کنی آٹھی واٹھی
یُس خوشکٔتھ کھارِ۔ یُس اری کٔٹھی تہٕ تاری گٕڈ
انِہ۔ یُس نہٕ ڈینٛجہِ تلی تہٕ نہٕ ڈینٛجہِ پیٹھی آسہِ۔

ٹوٗٹ لد۔ سیرٕل۔ کھوکھسی لد۔ سیتہٕ لد۔

ٹوٗٹ ینی۔ الی تہٕ گلی ینی۔ سخ سیتھ ینی۔ خوش کٔتھ
کھسنی۔

ٹوٗٹ ہوٗنڈ ہیوٗ۔ بُسہِ گٔتھ ہیوٗ ہ۔ نٔرم مِزاز۔ یُس لکن
تھوکن ہلم دارِتہٕ کٔہنی وَنہٕ نہٕ۔

ٹوٗٹرن۔ ۱۔ وہژھے۔ ۲۔ (لرِ گنبرآسنہٕ کنی) جایہٕ کون۔

ٹوٗٹراوُن، ٹوٗٹرُن۔ ۱۔ جایہِ کون کرُن۔ ۲۔ زینہٕ
نس لماوٕنس نہٕ وَتھ دِنی۔

ٹوٗٹھ۔ (تیوٗت توٗمُل بیترِ) یوٗت ٹٹھلس واتہٕ۔ وزنہٕ
کنی ڈاے ترکھ۔ پنٛداہ سیر۔

ٹوٗک۔ ن۔ مۆل: ٹگ > م، ہ: ٹگ]۔ دید دوز۔
جُرتی۔ وُچکہٕ۔ چالا کھ۔ یُس اکچہٕ کچہِ گٹھ نہٕ۔
یُس نہٕ ہٹس ریزی گرٹھن۔ م، ٹچ۔

ٹۄل۱۔ ن۔مؤل: ٹۄل]ا۔اُچھ گؤل۔ ۲۔بےٚ طور وۄیُٹھ اُچھ۔

ٹۄلی ویۄٹھ۔ یِس بجِہ تہٕ وٕتھِ اُچھ آسَن۔ یِس بجِہ ٹوجہِ آسَن (ریٚشٕھ پأٹھی)

ٹۄل۲۔ ن۔مؤل: ٹُل <پڑاکرِت: ڈَلہ] دانہٕ گُگُک ڈَکھ۔یتھ پیٹھ بانہٕ تھۄدچھُ روزان تہٕ ریٚہہ چھےٚ ہیۄرِ کُن لمان۔

ٹۄہَل۔سُہ یُس گری رَچھنُک کارآسہِ کران۔

ٹوپہٕ۔ ن۔مؤل: ٹوپ <پراکرت: ٹوپہِ۔ا۔کھۄب۔ بُڈٹۄپُ۔ ۲۔انگریزی ٹۄپُ۔ ہیٹ۔

ٹوٹَل۔ ن۔مؤل: ٹوٹَل <انگ: ٹوٹَل Total] کل میزان۔

ٹوٹم نَے۔سُہ مقام یا حالتھ ییٚتہِ پڑتھ رنگہٕ ورٕث ھےآسہِ۔ واوآسہِ۔

ٹوٹم نیہِ واتُن۔تتھ حالژ واتُن ییتھ منٛز پڑتھ رنگہٕ ٹوٹہِ، ورٕث ھے یاواوپیٚہ یاییٚتہِ کُن تہٕ نُرزنگ پلہِ نہٕ۔

ٹوٹہٕ۱۔ن۔مؤل: ٹوٹ <س: تُرٹہِ]۔کُنہِ بَڈ چیز منٛز ژۄٹمُت کانٛہہ لوکُٹ ٹُکرِ۔مِ، گَرِ ٹوٹہٕ، کَپَر ٹوٹہٕ۔

ٹوٹہٕ۲۔ن۔مؤل: ٹوٹ <س: ترٕوٹہِ] چیٚٹ۔مٹہِ دأری۔ ناحقُک ٹھیکہٕ۔

ٹوٹہٕ۳۔ن۔مؤل: ٹوٹ۔<ہ: ٹوٹا]۔کارتۄسُک کھوکھہٕ۔

ٹوٹہٕ۴۔ن۔مؤل: ٹوٹ <س: تُرٹہِ] کینٛہہ کُنہٕ نَس یا ہنٛس منٛز یُس نوقصان گژھہِ۔گاٹہٕ۔

ٹوٹہٕ پیۄن۔ کینٛہہ ہنٛس کُنہٕ نَس منٛز گاٹہٕ گژھُن۔ نوقصان گژھُن۔چیٚٹ بَرٕنی پیٚنٛز۔

ٹوٹھ۔ مؤل: ٹاٹھ <س: تاتہ۔ا۔یُسٕندیا تیٚچ ماے موٚحبتھ آسہِ۔وَسہِ آسہِ۔شرٕ پَتھ آسہِ۔۲۔یُس یایہِ پزٕ ییہ۔۳۔ٹاٹھنیارٕ کٕنی کانٛسہِ ونہٕ یوان۔مِ، مامہٕ ٹوٹھ۔

ٹأٹھی پۄن۔کانٛسہِ عزیزٕسنٛدِ مرنُک دوکھ،غم یاماتم بیترِ۔

ٹأٹھی دَگ۔کانٛسہِ پننٛی سنٛدِ مرنُک دوکھ(ووہوتہِ)

ٹأٹھی دَگ پیٚنٛز۔ا۔کانٛسہِ ٹأٹھی سنٛدِ مرنُک دوکھ پیۄن۔کانٛسہِ کانٛہہ پنُن مُرتھ گژھُن۔۲۔اکھ ووہو۔مِ۔تس پیٚنٛز ٹأٹھی دَگ یُس اُپزٕ وَنہِ۔

ٹأٹھی کھاو۔یہ چھِ تس پھیٚشِل زأنتھ ونان یسٕندِ آسنہٕ کٕنی تسنٛدی ٹأٹھی اکھ اَکس پتہٕ مَرن۔(یہ چھُ ووہوتہِ)م،ٹأٹھی کھاوَل۔

ٹوٹھُن۔ ن۔مؤل: ٹوٹھ <س: تاتہ]۔دٕے گژھن توشُن، کانٛہہ کانٛسہِ ییٚتھ مہربان روزُن یاسپدُن۔ خوش روزُن۔

ٹوٹھکہٕ،ٹوٹکہٕ۔مؤل: ٹوٹھک <س: تُرٕ ٹکہِ۔ا۔کُنہِ منٛز رژھاپیٚنٛز ا۔۲۔جٹہٕ۔خوش گُفہٕ ہَنا۔

ٹوڈرمٕلی حساب۔اتھ سٕڑ حساب۔نیٚٹھی اۄنگجہِ حساب۔ پیٚٹھی پیٚٹھی یاأنکہٕ وٕنی ستی کٕنٛیک اَندازٕ لگاوُن۔

ٹوڈی۔ <ہ: ٹوڈی <س: ترٕوٹکی]۔ہِندوستأنی مؤسیقی منٛز اکھ راگنی۔صوٗفیانہٕ مؤسیقی منٛز اکہِ مقامُک ناو۔

ٹور۔ ن۔ مؤل: ٹار < س: تاڑ]۔ أچھ ہُند نیبر یم پَر دٕ یُس وَٹنہٕ وَہراونہٕ یِوان چھُ۔

ٹارِ کھَسُن۔ فکرِ کھَسُن۔ مَنس برابریُن۔ پسندیُن۔ آنٹہٕ کھَسُن۔

ٹأری گوٚنٕز۔ نیٖنٛدرٕ کھسِنٕز۔ غوٚنوٚدگی باسِنٕز۔ کأف کھسِنٕز۔

ٹأری ہینٕز۔ ٹاربن دود کرُن تہٕ ہُنر کھَسُن

ٹور پیوٚن۔ (ورگہٕ پأٹھی) کینٛہہ وُچھتھ تمیُک سخ لۄب گژھُن یا تمِہ باپتھ وُزوُز گژھُن۔ کانٛہہ چیز بیترِ وُچِھتھ سُہ ہنٛگ خیال گژھُن۔

ٹور تلُن۔ کُنہٕ (چیزس) مازُن۔ غور کرُن۔

ٹور گُنہٕ پیٹھ آسُن۔ کانٛہہ چیز ہنہٕ باپتھ تتھ پیٹھ نظر آسِنٕز۔ م، تس چھُ میانہٕ ژادرِ پیٹھ ٹور۔ کانٛہہ یا کینٛہہ پانس کُن سیٚزرنہٕ باپتھ تس یا تتھ پیٹھ نظر آسِنٕز۔

ٹوروتلُن۔ شوق برابریُن یا پوٗرٕ گژھُن۔ کانٛہہ چیز أچھ تلٕریُن یا آنٹہٕ کھَسُن۔

ٹوسہٕ ٹوس۔ اکھأکس ٹوٗسی دِنٕز۔ اکھأکس مُشتہٕ دِنہٕ، مُکہٕ بازی۔ اورٕ یورٕ نیٚکی دِنٕز۔

ٹوسہٕ ٹوس ووٗتھنٕز۔ مُشتہٕ مُشت ووٗتھنٕز۔ لایہٕ لاے تہٕ مارٕ مار ووٗتھنٕز۔

ٹوسٹ، ٹوس۔ ن۔ مؤل: ٹوسٹ < انگ: ٹوسٹ Toast۔ بُڈرأوِتھ یا نارس ہوومُت ڈبل ژوچہِ ژٕگل۔

ٹوک ا۔ ن۔ مؤل: ٹاک]۔ رِکابہٕ ہِنٛدی پأٹھی ٹاسُر اکھ کتریوٗ بانہٕ۔

ٹأکی گکھر۔ ل۔ م، دوٚن ٹاکٕن منٛز باگ رٕٹتھ کُنہٕ چیزس گس دیُن۔ (ورگہٕ پأٹھی) بڑٕ احتیاطہٕ سان ژوٗرٕ کھوٚت کرِتھ کانٛہہ کأم کرٕنٕز۔

ٹأکی ہَر۔ ل۔ م۔ کانٛسہِ ہُریمانہٕ بتہٕ ٹوک میلنس پیٹھ لڑأے۔ موٚموٗلی کتھِ پیٹھ ہر جگرٕ۔

ٹوک ترٛاوُن (ورگہٕ) بےٚ شرٕم پأٹھی پچھُن یا اتھٕ وَہرُن۔ دیوٗألی ژداسُن۔

ٹوک تھاوُن۔ وُچھو ''ٹوک ترٛاوُن''

ٹوک ۲۔ ن۔ مؤل: ٹاک] اکھ بیمأری ییمہٕ ستی چارواین سأری دَنٛد پھِرالان۔

ٹوکَن۔ ن۔ مؤل: ٹوکن < انگ: ٹوکَن Token۔
ا۔ یِژ پأٹھی اکھ سَرتلہِ ٹُکرٕ یتھ پیٹھ نمبر دِتھ چھِ آسان، یہ چھِ بنکس پیٹھ روپیہِ کڈنہٕ خاطرٕ چک برن وألس دِوان یُس سُہ پتہٕ وارِ پیٹھ روپیہِ رٹنہٕ وِزِ پیش کران چھُ۔ ۲۔ سُہ نشانہٕ یُس لاسن بیترِ برنہٕ وِزِ رسید پُرٛٹھی دِنہٕ یِوان چھُ۔ ۳۔ حوالہٕ گی ہُنٛد نشانہٕ۔

ٹولہٕ۔ ن۔ مؤل: ٹول < م۔ ہ: ٹولا] دوٚر۔ جماتھ۔ قبیلہٕ (یِژ پأٹھی ہزلہٕ سان ونان)

ٹونٹھ۔ ن۔ مؤل: ٹأنٹھ]۔ سُہ زمین یُس وایُن کیٚتھ ترٛکریا سخ آسہٕ۔

ٹونگ ،ٹٕونگ ۔ ن ۔ مۆل: ٹونگ <س: تنکہ ۔
ا۔ٹاس یا ژٕنگ دِنگ ہتھی یار (خاص کٔرتھ ہٕسی تس) ۲۔ ڈوکر یا تیشہِ ۔ مِ ۔ فرہادٕ سُند ٹونگ ۔
۳۔ ٹاسہِ واسہٕ ستی (ڈبکس بیترِ کھوتمت) ٹُنٹِل ہیوٗ۔

ٹونگہِ وول ۔ ٹونگہٕ ستی ژٕنگی دی دی ہٕسی تس پکہٕ ناوَن وول ۔ ہوٗس پکناوِن وِول ۔ ہٕسی وول ۔ (ورگہٕ پأٹھی) (لوٗکن) ہکھی ہکھی کرن وول ۔ پیچھ پیچھ کرن وول ۔

ٹونگ کھسنۍ ۔ ٹاس واس پیٹہٕ ستی ٹُنٹِلی کھسنۍ ۔

ٹونگ کھارنۍ ۔ ٹونگن کھائنۍ ۔ ا۔ ٹاس واس دِتھ ٹُنٹِلی کھارنۍ ۔ ۲ (ورگہٕ) سخ لایُن ۔

ٹونگن (ٹانگن) ۔ أڈی جہ کھانکھر ۔ ٹاس واس لگنہٕ چہ جایہِ کھٔتی ژٕ متی ٹُنٹِلی ۔

ٹونگن (ٹانگن) نیرنۍ ۔ أڈی جہ نَنہِ نیرنہٕ ۔ کھانکھر نیرنۍ (ورگہٕ) ہٕرتھ پیوٗن ۔

ٹوبُر ۔ ن ۔ مۆل: ٹوبر <م، ہ: ڈبری ۔ گجراتی : ڈَبڈُوٗ] ۔
اکھ بوٗڈ پہٕن کٹوٗر چالہ بانہٕ (خاصکٔرتھ گتریُوٗ)

ٹوپہٕ کأم ۔ پوٹ یا ژٔری بیترِ چھاوٕنچ کأم ۔ چکن دۆزی ۔ پأڈ کأم ۔ ژٔری کأم ۔ تِلہٕ دۆزی ۔ سوزنہٕ کأم ۔

ٹوپہٕ دار ۔ یتھ ٹوپہٕ کأم آسہِ کٔرتھ ۔ ژٔری بیترِ چھأوِتھ ۔ سُہ پلو یتھ چکن دۆزی آسہِ کٔرتھ ۔

ٹوپہٕ ہرش ۔ ٹوپہٕ کڈن وول ۔ چکن دۆز ۔ تِلہٕ دۆز ۔
ژٔری بیترِ چھاوَن وول ۔

ٹوپہٕ ہرشن ۔ (ل ۔ م) ژٔری بیترِ چھاوٕنچ ہرشن ۔ (ورگہٕ) سوژنی یوسہٕ بےٚ شوٗنکی پأٹھی کتھہٕ ستی ژوٚپ ہیٚیہ یا ٹوپھ دِیہ ۔

ٹوپر ، ٹپر ۔ م ۔ مۆل: ٹوپر (وُچھِو "ٹوٗپ") سو (کٹ یا ژٔنی) یس دوٗسر کھوٗسرِ تہٕ مالہٕ مَس آسہِ ۔ یس مستس ژٔٹھ آسہِ ۔

ٹوپھ ۔ م ۔ مۆل: ٹوپ ۔ ا۔ ژٔہرپلہ کیٚمی سُند ژوٚپ ۔ ہرپھ سُند ، گنسہِ ہُند یا بیٚیہ کأنسہ کیٚمس کرٕلہٕ سُند بچھِن یُس پچھنۍ تُلہِ یا أندری زہر پھالاوِ ۔
۲۔ پچھنۍ ۔ گشُن ۔ ۳۔ سیتھ ۔ پرٕش ۔ ۴۔ بزٕیش ۔ ووٚنکش ۔ ۵۔ کینہہ ناکارٕ کرنس کُن کل ۔ ۶ (ورگہٕ پأٹھی) ضَرَر ۔

ٹوپِل ۔ ا۔ (سوٗرپھ یا کأنہہ کیوٗم بیترِ) ٹوپھ دِنہٕ وول ۔ یُس ٹوپھ دِیہ ۔ یَس ٹوپھ دِنگ عادَتھ آسہِ ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) سُہ زوٗن یُس بیٚین ضرر آسہِ واتناوان ۔

ٹوپہٕ مارنہٕ یِہ ژمہٕ ہنٛد بن تمن داین نمہٕ ستی ژبل دِتھ ربے یا پچھنۍ ہمہٕ راوِنۍ یمن پچھنۍ آسہِ ۔

ٹوپھ آئنۍ ۔ سیتھ یا یلیتھ آئنۍ ۔ ۲۔ پرٕش ووٚتھنۍ ۔

ٹوپھ دِنۍ ۔ کأنسہِ زہرپلہٕ کیٚمی سُند (سرپھَن گنسہِ بیترِ ہُند) ژوٚپ ہیوٗن ۔ (ورگہٕ پأٹھی) کأنسہِ ضرر واتناوُن ۔ تیٚتھ کتھ کرنۍ ییمہٕ ستی بیٚیس ٹر

وۄتھہٕ۔

ٹوپھ مۆڑنی یا موڑنی ۔۱۔ ٹوپہٕ ہٕنز دَگ شیٖہلٕنۍ یا ہٕمنۍ۔۲۔ کانٛہہ تٕپش بیترِ لوٗٹنۍ (بوچھ ہٕنز بیترِ) ۳۔ بڑیش یا ووٚکش گُنہٕ شیٖہلاوٕنۍ ۔۴۔ گُنہٕ تیٖہہ یا تیزی کم گژھنۍ یا ہمہٕ راوٕنۍ ۔ م، زیادٕ گرم گرِ زبن نہٕ ٹوپھ ہیٚش گژھِبس مۆڑناوٕنۍ۔

ٹوپھ ووٚتھنۍ ۔ کشن یُن ۔ چھنۍ ووٚتھنۍ (ورگہ پاٹھی) پرِش ووٚتھنۍ۔

ٹوٹُل (ٹوٹول) ۔ ٹوٚٹۍ اَنن وول کتھ، کتھِ پٹھ خوشکلبتھ کھارن وول ۔ م، ٹوٹج، ٹوٹٕنۍ۔

ٹوٹَم ۔ ن ۔ ٹوٹم < س: تٕرٹکہٕ]۔ چیٚٹ ۔ ظلم ۔ جبر۔

ٹوٹہٕ ۔ بٕبُل، یُس اَسان اَسان بازی تارِ نٕبتھہٕ۔

ٹوٹُن ۔ ن ۔ مۆل: ٹوٹ < س: تٕرٹِہ]۔ کامٕنۍ گژھُن۔ پرٕ پیوٚن ۔ پٕتش پیوٚن ۔۲۔ بیٚہنہٕ یا روزنہٕ باپتھ برابر جاے نہٕ آسنۍ ۔ پوٗر گذارٕ نہٕ آسُن۔ مشکلن گذارٕ گرتھ ہکُن ۔۳۔ بگڑُن ۔ پڑون ہیوٚ یا پڑانبو حیبو نہٕ روزُن ۔ ڈٕلُن ۔ نہ لگہ ہار بٕنُن۔

ٹوٹُن واد ۔ وبۄ ہے پیٚنۍ ۔ کامٕنۍ گژھُن ۔۲۔ نہ لگہٕ ہار گژھُن ۔۳۔ مُصیبتھ، پریشانی ۔ چیٚٹ (کانٛسہٕ ہٕندِ ظلمہٕ ستۍ)

ٹوٹُن ییٚن ۔ ٹوٹھ یُن ۔ تنگی ییٚنۍ ۔ کابہٕ تان گژھُن۔ داو پیوٚن ۔ گُنہٕ لایق نہٕ روزُن۔

ٹوٹھ ۔ م ۔ مۆل: ٹوٹ ۔ < پڑاکرت ۔ ٹھُنٹھو ۔۱۔ تم مَل پھٕلۍ، ووٚنَن پیٚنٛتی یا گاسہٕ بٕوُل بیترِ یَس پھمبس یا بیرس پھٕیُر دِتھ کڈنہٕ یوان چھُ ۔۲۔ ٹوٹہٕ۔ مۆڑ مقراض ۔ اَسان اَسان پھٕرَن وول۔

ٹوچہٕ ۔ ٹوٚلی ۔ وٚتچھ اَچھ۔

ٹوحل ۔ ٹوٚلی ویوٚٹھ ۔ یس وٚتچھ اَچھ آسَن۔

ٹور ۔ ن ۔ مۆل: ٹور < آوازٕ پیٹھ]۔ دستہٕ پکنچ آواز۔ دستہٕ چھور۔

ٹور پکنۍ، ٹور لگنۍ ۔ چھور پکنۍ ۔ دستہٕ لگنۍ ۔ میادٕ مُسِل گژھُن ۔ (ورگہ پاٹھی) خوفہٕ ستۍ ماَدان پھیرُن ۔ ہمتھ نہٕ روزٕنۍ ۔ کوٚٹھی پھٕٹنۍ۔

ٹوکم ٹُج، ٹوکم ٹز ۔ اکھ اَبی جانا وار (گرٕ یرسن) ۔۲۔ یہ لفظ چھُ ووہو پاٹھی تہٕ استیمال سپدان ۔ مِ، ٹوکم ٹُج ہش کھسمن۔

ٹوکنۍ ۔ م ۔ مۆل: ٹوکنی < س: ہٕتک ۔۱۔ اکہٕ قسمُک ہچو دوگُر ہیوٚ ہ ۔ اکھ شُری تماشہٕ ۔۲۔ ماز دَگنچ گوش پُر ۔ (ورگہ) سوزٕنی یَس ٹوکنۍ ہش آسہٕ گامڑ یا کوٚب آسہٕ دژ امُت۔

ٹوکہٕ ۔ ن/م ۔ مۆل: ٹوک < ک: ٹوکھ، مۆل: ٹوک < س: ہٕتک] ڈٕسی ڈٕسی ۔ ٹھوس ۔ یہ نہٕ پھوکہٕ آسہٕ ۔ م: ٹوکہٕ ماز بیترِ۔

ٹوکہٕ روڑٕ ر ۔ ٹھوس لڈر ۔ بۆرُت لڈر۔

ٹوکہٕ ماز ۔ ڈٕسی ڈٕسی ماز، یُس نہٕ پھوکہٕ آسہٕ۔

ٹوکہٕ سوٗر ۔ (پھڑاوی پھڑاوی، دَب دَب دِتھ گُنہٕ

چیزٕس بیترِ گومُت) چھُٕر ۔ژن ۔

ٹوکہٕ سۄر کرُن ۔ا۔ ژن کرُن ۔۲۔ (ورگہِ) سخ لاین

ٹوکہٕ سۄر گرٛھُن ۔ (کُنہِ چیزٕس پھٹنہٕ ستی) چھُٕر، ژن یا سۆت بیترِ گرٛھُن ۔ (ورگہِ پاٹھی) ژوٚر پِکہِ یا زیادٕ کأم کوٚٹ کرنہٕ ستی سخ تھکُن ۔ ژھیٚنتھ پیوٚن ۔

ٹوکہٕ وُن ۔ دٕ گتھ کُنہِ دانِٚس بیترِ کانٛہہ چیز وِیز بناوُن ۔ کینہہ بناونہٕ باپتھ کانٛہہ دات دٕبوکڈُن ۔ ٹوکہٕ ناوُن ۔

ٹوکھ ۔ن ۔مۆل: ٹوک < س: ستمک ۔ دوکریٖک یا ہتھی بیٚیہِ کُنہِ ہتھی یا رُک ٹاس یا دٕب یُس کُنہِ ژرٛژہٕ بیٚہناونہٕ یا دٕ کنہ باپتھ دِنہٕ ییہ ۔۲۔ لۆت کھرٛنو ۔ مِ، ژاسہٕ ٹوکھ ۔

ٹوٗجِ ۔م ۔مۆل: ٹوگج ۔ا۔ لوکٹ جماتھ یا چھوکھ ۔ موٗنڈِ ج ۔۲۔ (ورگہِ) سۆسرِ گۆسرِ ۔ژوے بیترِ ۔ ٹوگجہٕ گرنہِ ۔ژوِیہ کرنہِ ۔ سأزش کرٕنی ۔

ٹوگر ۔ن ۔مۆل: ٹوگر ۔ا۔ کھنگر ۔ سوسپر یتھ کوٗندِ منٛز شکل آسہِ بگر پھرٕ ۔۲۔ ژھوٹینگہٕ ۔

ٹونبل ۔ یس ڈبکس ٹٔنیٖل آسہِ، ٹونگ آسہِ ۔ ٹوٗنگل ۔

ٹوٗنڈ ۔م ۔مۆل: ٹوٗنڈ < س: تُنڈ ۔ا۔ گسہٕ ینہٕ ستی کُنہِ چیزٕس اَندٕس پیٹھ توٗنتھ ہش دزٕ اھرٛ یا ہجر ہیٚوٗ گۆمُت ۔ خاص کٔرتھ مہلس بیترِ ۔۲۔ کلس ٹھول ہش دزٕ اھرٛ یا کھوٚتمُت ٹٔنیٖل یا ٹونگ ۔۳۔ کُنہِ اوزارس یا اَنگس بیترِ تیٚتھ نوٗقص ییمہِ ستی سُہ سۆم پکہِ نہٕ یا ییٚمہِ ستی کامہِ کارس منٛز کھرٛ ییہ ۔

ٹوٗنڈٕ ل ۔ یس یا یتھ ٹوٗنڈ آسہِ ۔

ٹوٗنڈٕ لد ۔ یس یا یتھ ٹوٗنڈ آسہِ ۔ یس نہٕ تگنہٕ کٔنہ کارس کوس آسہِ یوان ۔

ٹوٗنڈٕ کانٛسی، ٹوٗنڈ ہیٚنی ۔ (کُنہِ چیزٕس) ہجر ژٔلراوُن ۔ ہجر کاسُن ۔ کانٛہہ چیز بیترِ سۆم کرُن یتھ سیوٗ ددرِ ۔

ٹوٗنڈٕ ہیٚنی ۔ل ۔م ۔ مہلس بیترِ زیادٕ گسہٕ ینہٕ ستی توٗنتھ ہش نیرٕنی ۔ (ورگہِ) کُنہِ کامہِ کارس بدنامی گرٛھنہٕ کٔنی ٹھوٗنتھ ہیٚنی یا کھرٛ یُن ۔

ٹوٗنڈٕ ر ۔ن ۔مۆل: ٹوٗنڈٕ ر < وُچھو "ٹوٗنڈ"] گچھک بیترِ مۆلہٕ زَنٛڈ ۔

ٹوٗنگُر ۔ن ۔مۆل: ٹونگر < س: ٹنکہ]۔ پرٕداردٕن کرِتھ زٕمین کھنہٕ تِک اکھ آکہٕ ۔ اتھ چھِ ترٛے قسم ۔ یتھ کھلہِ پٹہٕ پھٔل آسہِ تتھ چھِ پأترِ ٹونگر ونان تہٕ یتھ توٗنٛتل کٔج ہش آسہِ تتھ چھِ ونان کلِی ٹونگُر ۔ لوکٹس پأترِ ٹونگرس چھِ کھأنٛی ونان ۔

ٹوٗنگرٕ ی پرٛ ۔ ٹوٗنگر ییٚک سُہ دٕن یتھ پأترٕس لش مانگن ہیٚوٗ آسان چھُ ۔

ٹوٗنگرٕ ی پوٗترٕ ۔ ٹوٗنگرٕ ی پھٔل ۔ ٹونگر ییٚک شُستر حصہٕ یُس کہہ چالہٕ آسہِ تہٕ ییٚمہِ ستی کھنان یا کینہہ ٹُلان چھِ

ٹوٗنگُر الوٗنڈ ترٛ اوُن ۔ا۔ پتے روزُن ۔ تھیچھے نہٕ ٹٔلنی ۔ اگادِ گرٛھُن ۔۲۔ مورٕ دِ وانٛتس ووٚمیدوار روزُن

(ملکھاشَن ہُنٛد قبرستانس پیٹھ) (دِپان چھِ یێلہِ موردٕ نہٕ واتنہٕ کٕنی ملکھاشَن ہُنٛد کارٕہتھ چھُ گرٛھان تێلہِ چھِ تم قبرستانس پیٹھ کُلس بیترِ ٹونگُر الوَنٛد ترٛاوان) یہ چھُ اکھ توہم زِ امہِ ستی چھُ ؤڈراونہٕ خاطرٕ موردٕ واتان۔

ٹونگُر گرٛھُن۔ (بجرٕ یا گنہٕ دادِ بیترِ ستی) چونگُر گرٛھُن۔ کوٚین گرٛھُن۔ چونٛگھر گرٛھُن۔ کوٚب نیرُن۔ کوٚو گرٛھُن۔

ٹونگرُن۔ ن۔ مؤل: ٹونگر < وُچھو "ٹونگر" ٹونگُر گرٛھُن۔ کاوُرن۔ چونٛگھرُن (ترٕ بیترِ ستی)

ٹیٚچ۔ م۔ مؤل: ٹیٚچ < ک: ٹیوٚک لفظُک مادٕ < پرٛاکرِت: ٹِکہ۔ < س: تِلکہ] ۱۔ لوکُٹ ٹیوٚک۔ لوکُٹ داغ۔ ٹکھ۔ ۲۔ لوکُٹ اَبی جاناوار۔

ٹیٚچل۔ ن۔ مؤل: ٹیٚچل < س: تِلکہ + اِلہ]۔ ٹیٚچہِ ہور۔ ڈٕبہٕ ہور۔ یتھ یا یس ٹیٚچہ آسن۔ م۔ مِچھِ ٹیٚچل۔

ٹیٚچہِ ہور۔ ن۔ مؤل: ٹیٚچہِ ہار < پرٛاکرت: ٹِکہ < س: تِلکہ + شار] ۱۔ یس یا یتھ ٹیٚچہِ آسَن۔ ٹیٚچل۔ م: ٹیٚچہِ ہور جاناوار۔

ٹیٚچہِ ہور شین۔ پیٚتھرِس کُنہٕ کُنہٕ جایہٕ گلہٕ نے روزٕمژ شینہٕ ٹکھا۔

ٹیٚچہِ آیرِ کرٕنی۔ ل۔ م۔ ٹیٚچن آیہ کرُن۔ شکار کرُن۔ ۱۔ مأرٕی مأرٕی ترٛٹہٕ بزُن ٹُلُن۔ ۲۔ تہٕ ڈیٚتھ گوٚ ژلنس نہٕ وَتھ دِنی۔ ژلنٛچہِ دَتہٕ رٔٹھ روزُن۔

ژوواپأرٕی وَتہٕ بند کرنہٕ۔ گیرِ کرُن۔ وُچھو "ٹیٚچہِ شکار" تہٕ۔

ٹیٚچہِ شکار (کرُن)۔ (ل۔ م) ٹیٚچن ہُنٛد شکار۔ ٹیٚچہِ مارنہِ۔ تہٕ ڈیٚتھ گو سبٹھا لوٗکھ اَنی کھلہٕ مارٕنی۔

ٹیٚچھر۔ ن۔ مؤل: ٹیٚچھر < س: تِکتہ + ک: اَر۔ ۱۔ ٹیوٚٹھ آسُن۔ ترٛٹُر تُلہٕ وُن آسُن۔ ۲۔ (ورگہٕ) پانہٕ وِنی مژکری، ژوکُر۔ ۳۔ بُرٕ ٹیٚچہ۔ ۴۔ (ورگہٕ پأٹھی) ژکھ۔ غوصہٕ۔ شمارتھ۔

ٹیٚچھر نیرُن۔ ۱۔ بدمزٕگی گرٛھنی۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) مُژکری گرٛھنی۔ اور یور یتھے ہیوٚ گرٛھُن۔ ۳۔ ناکارٕ ٹیٚچہِ نیرُن۔ مُ، ژوکُر نیرُن۔

ٹیٚکنی۔ م۔ مؤل: ٹیٚکنی < پرٛاکرت: ٹِکہ < س: تِلکہ] ۱۔ زٕنمہٕ کونٛڈج۔ ذاتکہٕ کہٕ تمہِ حِصُک نقل یتھ پیٹھ زہنہٕ وِقتٕچ ستارٕ باگے دٕرٕج آسہٕ۔ ۲۔ سُہ ژھر یتھ منٛز زہنہٕ وقتہٕ کٔمن ستارن ہٕنٛدی حالاتھ دٕرٕج آسَن۔

ٹیلسکوپ۔ ن۔ مؤل: ٹیلسکوپ < انگ: ٹیلسکوپ]۔ دوٗربین۔ سبٹھا طاقتھ وَر شیشہ لأگتھ سُہ سائنسی آلہٕ یمہِ ستی دوٗرِکی لوٗکٕٹ چیز نزدیک تہٕ بٔڈی چھِ بوزنہٕ یوان۔

ٹینِس۔ ن۔ مؤل: ٹینِس < انگ: ٹینِس] ۱۔ اکہِ قسمٕچ کھیل یوسہٕ زال بأٹو ستی بالہٕ ٹھلہٕ کٔڈی کٔڈی گِندنہٕ چھےٚ یوان۔

ٹیہہ ٹیہہ ۔ ن ۔ مؤل: ٹیہہ ٹیہہ < آوازِ پیٹھ]۔ ہوٚ کھ گاسہٕ، کاٹھ تہٕ زیٖن بیترِ دز ٹُک صدا۔

ٹیب ۔م ۔مؤل: ٹیب<مُ ،ہ: ٹیبا ۔ا۔ ترٛوپ ۔ سلاۓ ۔ سُوٗن ۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) ژٕبڑ ۔ برداش ۔ صبر ۔ تاب ۔

ٹیب ٹأنکھ ۔ ترٛوٗپہٕ رٕژھا ۔ موموٗلی ٹیب ۔ ڈٕج ترٛوٗپ ۔

ٹیب دِنۍ ۔ ہرٛنہِ بیترِ ستۍ (کُنٛج داو تأرِتھ) واٹھ دیٖن ۔ ترٛوٗپ دیٖن ۔

(أسس) ٹیب دِنۍ ۔ (أس) بنٛد کرُن ۔ ژھوپہٕ کرٕنۍ ۔ زیادِ کتھ نہٕ کرنہِ ۔ دَم کرُن ۔

ٹیب ہیٚنۍ ۔ ژٕبڑ کرٕنۍ ۔ صبر کرُن ۔ برداش کرُن ۔ وُتاوٕلی نہٕ کرٕنۍ ۔

ٹیبُل ۔ن ۔مؤل: ٹیبُل < انگ : ٹیبُل]۔ میز ۔

ٹیبُل کُلاتھ ۔ میز پوش ۔ میزس پیٹھ ترٛاوٕنک پلو ۔

ٹیبُل لَمپ ۔ بجلی بتہٕ یا بییہٕ کُنہِ بتہٕ ہنٛز زوٗر یوسہٕ میزس بیترِ پیٹھ تھوان چھِ ۔

ٹیبلٹ ۔م ۔مؤل: ٹیبلٹ < انگ : ٹیبلٹ Tablet ۔ ٹِکی ، گوٗلی ، پِل (دَوٕچ بیترِ)

ٹیپ ۔ن ۔مؤل: ٹیپ < انگ : ٹیپ Tape ۔ اکہِ قسمٕچ زیٖٹھ فیتہٕ ، ہش ربل یوسہٕ بجلی تار بیترِ واٹس یا ولنہٕ باپتھ لگان چھےٚ ۔۲۔ زیٚچھر بیترِ میننہٕ ٹک فیتہٕ ۔۳۔ میلہِ دار اکھ زیٖٹھ تہٕ زأوِج ربل یوسہٕ ٹیپ مِشینہٕ چھےٚ لگان ۔۴۔ اکہِ قسمُک خاص رِبن یتھ منٛز رِکاڈ کٕرِ پأٹھی آواز بنٛد چھےٚ کرنہٕ یوان ۔

ٹیپا ٹیپ ۔ < مُ ،ہ: ٹیپ]ڈٕ ندرِتام یا تالہِ تام بٕرِتھ (بانہٕ بیترِ) ۔

ٹیپہٕ ۔ < مُ ،ہ: ٹیپ] ۔ پوٗر بٕرِتھ ۔ ڈٕ ندرِتام بٕرِتھ ۔ (بانہٕ بیترِ کُنہِ چیزس ستۍ) ٹٕپتھ ۔

ٹیڈمہٕ ۔ ن/م ۔مؤل: ٹیڈم] تھیکٕنبل ۔ ئبرٕ یٹھ ہاوَن وول ۔ تھرٛتھوَن وول ۔

ٹیرے لین ۔ ن ۔مؤل: ٹیرے لین < انگ : ٹیرے لین Terylene ۔ اکہِ قسمُک مصنوٗعی کپرٕک تجارتی ناو ۔

ٹیرین ۔ وُچھو ''ٹیرے لین''

ٹیکہٕ بٹٕنۍ ۔ م ۔مؤل: ٹیکہٕ بٹٕنۍ < پراکرت: ٹِکہ + بھٹنی < س: تِلکہ + بھٹنی] اکھ لیوٚ دُر تہٕ ٹیٚچہِ دار پوش ۔ اکھ پوشہٕ ذات ۔

ٹیلی فون ۔ ن ۔مؤل: ٹیلی فون < انگ : ٹیلی فون] اکھ خاص آلہٕ ییمہِ منٛزی تارِ ذٕرِ یہ اکھ أکس ستۍ کتھ باتھ کران چھِ ۔

ٹیلین ۔ن ۔مؤل: ٹیلین < انگ : اٹالیَن Italian اکہِ کپرٕک ناو یُس کوٗٹس أندرٕ کنٛز (استرس) لگان چھُ ۔

ٹیلی وِجن ۔ ن ۔مؤل: ٹیلی وِجن < ٹیلی وِجن] بجلی تہٕ وَیرلس کہِ زورٕ اکہِ جایہِ پیٹھہٕ بییس جایہِ چیزن ہنٛز شکل تہٕ واقاتھ ہاوٕنک طٔریقہٕ ۔

ٹیلی وِجن سبٹ ۔ اکہِ قسمُک ریڈیو ہیوٗ یتھ پیٹھ

آوازِ ستۍ شکلہِ تہِ بوزنہٕ یوان چھےٚ۔

ٹینٹھ۔ ٹیٹھ۔ م۔ مؤل: ٹینٹ]ٹہل۔ چاےٚ کی کمام۔ [ٹینٹھ آسنۍ۔ کھسنۍ، کھارٕنی۔ وائلنۍ، ہاوٕنی]

ٹینک۔ م۔ مؤل: ٹینک <انگ: ٹینک Tank۔ اکہِ خاص قسمچ جنگی گاڈی۔ یتھ توپھہِ ہُند نوٗر نمبر گُن کڈِتھ چھُ آسان۔ امہِ کیٚن پٔین أندی أندی چھےٚ کھُلہٕ پٹہٕ رزن ہنز ژادرہش آسان۔ ییٚمہِ کہِ مدتہٕ ستۍ یہ سٔبزن وسان تہٕ تھزرن کھسان چھےٚ۔ اتھ چھےٚ ژوشوٕے طرفو فولادچہ موچہ تہٕ مضبوط ژادرٕ لاگتھ آسان۔

ٹینگ۔ ن۔ مؤل: ٹینگ <س: تُنگہ۔ م، مراٹھی: ٹیکڈی۔ ا۔ اکھ أکس پیٹھ کھورمُت کٔنیک لودیا ڈیر۔ ۲۔ باڑکی پأٹھی تھزٕ زمین۔ تھوٚ دلبُر۔ لوکٹ بال یا سنگر۔ م۔ سلیمان ٹینگ۔ ۳۔ اکھ کاشُر کرام۔

ٹینگہٕ ہار۔ ن۔ مؤل: ٹینگہٕ ہار <س: تنگہ + شالا]۔ تھزرس مأدان۔ وُڈٕر۔

ٹپُن۔ م۔ مؤل: ٹپن <س: ٹپَن]لفظن یا جُملن بیترِ پیٹھ ژھوٚٹ ژھوٚٹ نوٹ۔

ٹپُن ا۔ ن۔ مؤل: ٹپن۔ ا۔ بٔرتھی۔ ییٚمہِ ستۍ کانٛہہ چیز پھٹتھ نیر۔ ۲۔ گاڈن ہُند أنٹہٕ وأنٹھ یا ڈومب بیترِ۔

ٹپہِ ٹپہِ۔ بٔری بٔری۔ ژیٚلتھ۔ ژیٚلہِ ژیٚلہِ۔ گلس تام بٔرتھ، سٔتھ۔ تیوٗت بٔرتھ زِ بینہِ واتبس نہٕ رژھ تہٕ۔ [ٹپہِ ٹپہِ آسُن۔ تھوٗن]۔

ٹٹھ۔ م۔ مؤل: ٹٹھ <س: تِکتہ۔ ا۔ أسک ٹیچھر۔ ۲۔ نشہِ دادِ تٔر یا أس ٹٹھُن۔ (نشُک) سخ طلب۔ ۳۔ (ورگہٕ پأٹھی) کرٕوٗد۔ ژکھ پھوٚشنۍ۔

ٹٹھ کھسنۍ۔ نشُک یا نشہٕ کرنُک بیترِ زبردس طلب پیوٚن۔ نشہِ دادِ زبوٚ ٹٹھنۍ (ورگہٕ پأٹھی) سخ ژکھ کھسنۍ۔ پھوٚشنۍ۔ تٔر کھسنۍ۔

ٹٹھ کھارٕنی۔ ا۔ نشہِ دادِ تٔر کھارٕنی۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) پھوٚشراوٕنی۔ جأرِس پیٹھ واتناوٕن۔

ٹٹھ موٚرٕنی۔ کم کاسہٕ نشہٕ کٔرِتھ یا چِتھ بیترِ تیچ تٔر ہمہٕ راوٕنی۔ (ورگہٕ پأٹھی) زٔڈ کڈٕنی یا پٔنۍ ہن کم کاسہٕ پوٚرٕ کرٕنی۔

ٹٹھ یِنۍ۔ نشُک طلب پیوٚن۔ نشہِ باپتھ سختی یِنۍ۔

ٹٹھہٕ بادام، ٹٹھہٕ شکری، ٹٹھہٕ کھأژی، ٹٹھہٕ گاڈٕ۔ وُچھِو "ٹیوٚٹھ"، لفظس تل۔

ٹٹھر۔ اکھ نیٚک گُرن قسم یُس ٹیوٚٹھ چھُ آسان۔ ٹٹھہٕ مٹھ ن۔ مؤل: ٹٹھہٕ مٹھ <پرٛاکت: تِتہ + مٹھ <س: تِکتہ + مشٹھ]زور زارٕ۔ یِتھہٕ یِتھہٕ کینژہ خوشامد کٔرِتھ تہٕ کینہہ توٗت توٗت وٕنتھ۔ مِنتھ مانتھ کٔرِتھ۔

ٹٹھہٕ مٹھہٕ کرُن۔ زارٕ پارٕ کرُن۔ آتٕنۍ واتٕنۍ أنُن۔

ٹٹھ وبن۔ ن۔ مؤل: ٹٹھہٕ وبن]اکھ بوٗٹہِ ذاتھ یوسہٕ خاص کٔرِتھ آمن دواچھےٚ۔

ٹٹھوہنہٕ لگُن۔ ٹیوٚٹھ لگُن۔ زہر لگُن۔ یہ چھِ ہزلہٕ

پأٹھۍ ونان ییلہِ کأنسہِ رُت کرِی زِتہٕ تس لگہٕ نہٕ۔ جأنی کرِتھ بُدی باسِنۍ۔

ٹبٹھر ا۔ اکھ نچ تہٕ مزٕ کِنۍ کم کاسہِ ٹیٹھ گرٕن ذاتھ۔

ٹبٹھر ۲۔ اکہِ قسمُک جنگلی گُنڈی دوپھ، دَزنہٕ وقتہٕ چھُ اتھ سٕخ ٹیوٗٹھ دِہ نیران۔

ٹبٹھُن۔ ن۔ مؤل: ٹبٹھ <س: تکتہٕ] ٹیوٗٹھ گرٕھُن۔ کُنہِ کھینہِ چیزس بیترِ ٹچھر پأدٕ گرٕھُن ۔۲۔ بَد مزاز بنُن۔ برداش نہٕ روزُن۔

ٹبڑاگر۔ ن۔ مؤل: ٹبڑاگر <ٹیوٗٹھ +ڈاگر، ٹیوٗٹھ <س: تکتہٕ، ڈاگر <؟ س: ادگار، م، ڈکار/ ڈک: آوازِ پیٹھ +س: کار۔ ا۔ ٹیوٗٹھ ڈاگر۔ کھینہٕ نہ شرٕ پنُک ڈاگر۔ پھکہِ ڈاگر۔ بدھضمی ہُند ڈاگر ۔۲ (ورگہِ پأٹھۍ) وَنُن نہ شرٕ پُن۔ یوٗرک نہٕ وپنُن۔

ٹبڑاگر گرٕھُن۔ کِبر گرٕھُن۔ پیٹھی مَنٹ گرٕھُن۔

ٹبڑاو۔ تھُر تھوٗنۍ۔ تکلف۔

ٹبٹر۔ ن۔ مؤل: ٹبٹر] یُس (لوٗک) کنبتھ چھتھ سیر آسہِ گومُت۔ یُس یَڈ آسہِ آمِتھ۔

ٹبسٹ۔ ن۔ مؤل: ٹیسٹ <انگ: ٹیسٹ Test۔ امتحان۔ اَزمأیش۔ پَرکھ۔ مُلاحظہٕ۔ پرتال۔ کاہ

ٹبکر۔ م۔ مؤل: ٹبکر <م، اوٗریہ: ٹھیکی] لوٗکٹ لیج۔ دیٚگچی وأر۔

ٹبکس۔ ن۔ مؤل: ٹبکس <انگ: ٹیکس Tax۔ زِ ج۔ موٗحصوٗل۔ باج۔ لگہٕ۔

ٹبکسی۔ م۔ مؤل: ٹبکسی <انگ: ٹیکسی Taxi۔ کرایہِ موٹر یا شکأرٕ۔

ٹبکھ۔ م۔ مؤل: ٹبک <پراکرت: ٹِکہ <س: تِلکہ] ٹیوٗک۔ پھیوٗر، قطرٕ (موٹہِ تزٕل چیزُک مثلن گوٗک، زامتہٕ دوٗدُک تہٕ مانچھُک بیترٕ)

ٹبل۔ م۔ مؤل: ٹبل] ٹیٹھ۔ چأنٛگ۔ یٹھ۔ ژھوکھ۔ کِبر۔ تخوت۔ نشہٕ۔

ٹمپریچر۔ ن۔ مؤل: ٹمپریچر <انگ: ٹمپریچر] تٔرٕک درجہٕ۔ درجہٕ حرارتھ۔

ٹمپریچر کھسُن۔ ا۔ تپ کھسُن۔ زر کھسُن ۔۲۔ (ورگہِ پأٹھۍ) ژکھ کھسِنۍ۔

ٹنٹ۔ ن۔ مؤل: ٹنٹ <انگ: ٹنٹ Tent۔ خیمہِ۔ پأل۔

ٹنڈر۔ ن۔ مؤل: ٹنڈر <انگ: ٹنڈر۔ کانٛہہ کأم کینژن شرطن پتھ پوٗرٕ کرنچ لیکھتھ رضامندی۔

ٹیٹھراوُن۔ ا۔ کُنہِ کھینہِ چیزس بیترِ ٹچھر پأدٕ کرُن۔ ٹیوٗٹھ بناوُن۔ (ورگہِ پأٹھۍ) خجل کرُن۔ موکھہِ پرٕتھ دیُن۔ ژکھ کھارٕنۍ۔

ٹیب۔ ن۔ مؤل: ٹب] اَکس جاناوارٕ سُند ناو۔

ٹیوٗب۔ ن۔ مؤل: ٹیوٗب <انگ: ٹیوٗب] ۔ا۔ ہوا برِتھ پیپہ کِس ٹأرس منٛز تھونٛگ ربڑٕ و آلہٕ۔

۲۔ کانٛہہ ترٛل یا اڈٕ ترٛل چیز تھونٛک نور ہیوٗہ یٮ۪مہِ منٛز سٕہ چیز ویرِتھ کڈنہٕ چھُ یوان۔

ٹیوٗب وٮ۪ل۔ ن۔ موٗل: ٹیوٗب وٮ۪ل <انگ: ٹیوٗب وٮ۪ل] نٕلہِ کرٛوٗر۔ سٕہ کرٛوٗر یتھ مشینہِ ستۍ آب آسہِ کھارنہٕ یوان۔

ٹیوٗٹھ۔ ن۔ موٗل: ٹیٖٹھ <س: تِکتہ / پراکرت: تِتہ۔ ۱۔ تِتھہِ مزٕک چیز یٮ۪مہِ کہِ کھٮ۪نہٕ چنہٕ ستۍ زیوٕ ترٛ ووتھہِ۔ یتھ اُفیٖنہٕ ہُنٛد، مرٛزک یا مرٛژ وانگنن ہُنٛد ہیوٗ مزٕ آسہِ۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھۍ) یہ نہٕ خوش پیٖیہِ۔ یہ نہٕ میوٗٹھ لگہِ۔ یہ نہٕ پزٕ یٮ۪یہِ۔ یہ مرضی خلاف آسہِ۔ م، پوٗز چھُ ٹیوٗٹھ۔ ۳۔ موٗد ریرٕ ورأے قہو۔ دودٕ موٗد ریرٕ ورأے چاے یا تلخہٕ۔ [ٹیوٗٹھ کرُن، گژھُن]۔

ٹیٖٹھِ لارٕکی پاٹھۍ گردن ٹٕلنۍ (ٹٕلتھ ژھٕننۍ) آس پاس وُچھنے کانٛہہ گالُن (یتھہِ پاٹھۍ ٹیٖٹھس لارس زہر کڈنہٕ باپتھ کلہٕ ٹٕلان چھُ)

ٹٮ۪ٹھٕ بادام۔ بادامن ہُنٛد سُہ قٕسم یتھ گوٗج ٹیٖٹھ چھےٚ آسان۔

ٹٮ۪ٹھٕ شکری۔ اکھ ٹیٖٹھ زیر یا ٹنگہٕ ذاتھ۔

ٹٮ۪ٹھٕ گاڈ۔ اکھ گاڈ گرُن ذاتھ۔

ٹیوٗٹھ چوٗن۔ ۱۔ فضوٗل خرچی کرٕنۍ۔ ۲۔ قرضہٕ تِتھہٕ کنٛ وُڈاوُن زن نہٕ نکھٕ والنے چھُ۔

ٹیوٗٹھ زہر ہیوٗ۔ سخ ٹیوٗٹھ۔ تیوٗت ٹیوٗٹھ یوٗت نہٕ زٕرِتھ ہیکۍ زٕ۔

ٹیوٗٹھ کرُن۔ ۱۔ دودٕ موٗد ریرٕ ورأے چاے کرٕنۍ۔ ۲۔ بوٗأری تہٕ اُڈزاڈ کٔرِتھ شرارتھ کھالُن۔ بروٗنٛہہ کنہِ کانٛسہِ کیٛنہ تیٖتھ وَنُن یُتھ سخ ژکھ کھسِس۔ ۳۔ کوٗپتہٕ کرُن۔ (کانٛسہِ ہٕنٛدِس چیزس یا رقمس) بٔرکھ والُن۔

ٹیوٗٹھ گژھُن۔ سخ ناراض گژھُن۔ پریشان گژھُن۔ کیٛتھ تام گژھُن۔ م، ادٕ بہٕ پوٗز ونہٕ ٹیوٗٹھ گژھبٕ۔ ۲۔ بُڈِتھ تیز مزاج گژھُن۔ وولُن۔

ٹیوٗک۔ ن۔ موٗل: ٹیٖک <پراکرت: ٹکہ <س: تِلکہ۔ ۱۔ ڈٮ۪کس پٮ۪ٹھ ژٔنٛدٕنٕک، سیٛنٛدرٕ ہُنٛد، بَسمٕک یا بیٛیہِ کنہِ رنٛگٕک بیترٕ ترٛووُمُت نشانہٕ۔ (یہ چھِ ہیٛندی ترٛاوان) ۲۔ پھیوٗر، بوٗڈ پہن قطرٕ۔ ۳۔ پیوٗنتا، رژھا، کم کاسہِ کیٛنژھا (کُنہِ ترٛل چیز منٛز) کُنہِ پٮ۪ٹھ پیوٗمُت یا پادٕ گوٗمُت داغ یا نشانہٕ خاص کٔرِتھ گرٕس گُپنس ڈٮ۪کس پٮ۪ٹھ کُنہِ رنٛگٕک نشانہٕ۔ ۵۔ اکھ کرٛام۔

ٹیٖکۍ بٔدٕر۔ ٹیٖکس پٮ۪ٹھ بنوومُت ژٔنٛدٕر یا رٕکھ۔ ترٛ پونٛڈری بیترٕ۔

ٹیٖکۍ پوٗژ۔ تالہِ پٮ۪ٹھ ٹیٖکۍ چھٕٹھ کٔرِتھ پوٗژ۔ یہ چھےٚ بٹنہِ کھانٛدرس، بٔڈس دوہس بیترٕ پٮ۪ٹھ دِوان۔

ٹیٖکۍ تال۔ ٹیٖکۍ چھٕٹھ کڈِتھ کاکد ورُق یا نقشہٕ بیترٕ کڈِتھ سومہری کاکدیُس پوٗژِ ہٕنٛزٕ تالہِ پٮ۪ٹھ

لاگان چھِ یہ چھِ کھانڈرس یا کُنہِ بڈِس دوٚہس پیٹھ لاگان۔

ٹیکۍ کرٕشِل۔ کُنہِ داتُک گولُر ہیٚو۔ یتھ انٛد رٹیٚوک پیہ تھوٚنہٕ۔

ٹیکۍ کٔنی۔ ٹیٚوک گٕہنٛج پٲتر۔

ٹیٚونٛڈ۔ ن۔ موٗل: ٹینٛڈ <س: تنٛڈ] اوٚنگجہِ ہُنٛد پیٚوٗت یا سُہ حصہٕ یتھ نم چھُ آسان۔ کھوٗرُک برٕ ٹھُیم حصہٕ۔ بہٕ ہُنٛد پیٚوٗت۔ مِ، بہٕ ٹیٚونٛڈ۔ ۲۔ شُرِس دود چاونہٕ چہِ بوتلہِ ہُنٛد بہٕ ٹیٚنٛڈی شکلہِ رَبڑ۔ نِپل۔ ۳۔ (ورگہٕ پٲٹھی) ٹیٚونٛڈ یوتا۔ یہ ٹیٚنٛڈِس پیٹھ واتہِ۔ رَژھا۔ مویا۔ مِ، وِگرٕ ٹیٚونٛڈ۔ تھنہٕ ٹیٚونٛڈ۔

ٹیٚنٛڈ بن پیٹھ گرٕشُن۔ دَوِ گرٕشُن۔ ژوٗ ٹر ژوٹر گرٕشُن۔

ٹیٚنٛڈی۔ ٹیٚونٛڈ لفظُک جمع۔

ٹیٚنٛڈی بوٗک۔ اَتھکۍ یا کھورِکۍ مِلوِتھ سٲری ٹیٚنٛڈی۔

ٹیٚنٛڈی ٹُلٕنی۔ ٹیٚنٛڈی دٕ ٔکنی۔ ٹیٚنٛڈ بن سٕخ لاین۔ (ورگہٕ پٲٹھی) کٲنٛسہ کُنہِ کامہِ باپتھ سزا دیُن۔ پھُتنگ ٹُلٕنی۔

ٹیٚنٛڈی ڈٕکھرٕنی۔ ۱۔ ٹیٚنٛڈی سٕنی رٲوی پکُن یتھ نہٕ کھرزلہِ نیرِتھ یا کھور ڈلہِ۔ ۲۔ (کُنہِ جایہ) مستقِل پٲٹھی روزُن۔ کھور سٕنی راوٕنی۔

ٹیٚنٛڈی ژاپٕنی۔ افسوٗس کھیوٚن۔ پشتاوُن۔ سٕخ پھیرُن۔

ٹیٚنٛڈی کھاو۔ ۱۔ اوٚنگجہِ ٹیٚنٛڈ بن ہنٛز اکھ بیمٲری ییمہِ سٕتی ٹیٚنٛڈی گلان چھِ۔ ۲۔ اکھ ٲبی کیمۍ ذاتھ یوسہٕ ونہٕ تلہِ اوٚنگجہِ ٹیٚنٛڈ بن ٹوپہٕ دِتھ زخمی کران چھےٚ (گرٕیرن)۔ ۳۔ (ورگہٕ پٲٹھی) زِشت خط۔ ۴۔ کوٚنجوٗسی۔ کوٚنجوٗس۔

ٹیٚنٛڈی کھاو آسُن۔ (ل۔ م) ٹیٚنٛڈی گلنٛچ بیمٲری آسٕنی۔ (ورگہٕ پٲٹھی) لیکھنس منٛز نہٕ اتھٕ ٹھیکھ آسُن۔ تیٚتھ لیکھُن یُتھ نہٕ ووتھ۔

ٹیٚنٛڈی کھاو پیٚون۔ یہ چھُ اکھ ووہو۔ ٹیٚنٛڈی کھاو بیمٲری گرٕنی

ٹیٚنٛڈی ووٕ ٔتھنی۔ نم ووٕتھنی (خاص کرِتھ آبس انٛدر ییٚتہٕ کال اتھٕ کھور روزنہٕ کٔنی)۔ (ورگہٕ پٲٹھی) کیٛنہہ ژھانڈان ژھانڈان ٹیٚنٛڈ بن دٕگ گرٕنی۔

ٹھ

کٲشُر ییک اِٹھُیم اَچھُر۔

ٹھبابہٕ۔ ن/م۔ موٗل: ٹھباب <ک: ٹھگہٕ بابہٕ <پراکرِت: ٹھگ + ف: بابا] نقلی۔ بناوٹی۔ نہ دَرٕوُن۔ نہ روزٕوُن۔ یتھ نہٕ دار نیرِ (چیز بیترِ) ۲۔ سوکتھ یتھ نہٕ کانٛہہ ٹھوس بُنی یاد آسہِ۔ یتھ نہٕ پتہٕ کانٛہہ خاص ژوٗ بوٗ تھا آسہِ۔ ۳۔ یُس نہٕ کھٕنی تگہِ۔ یُس پانس قٲبل تہٕ لایق ونہِ مگر آسہِ ژھوٚرُے

ٹھبأڑ ۔یُس نۂ تلہٕ کُنہٕ کینٛہ آسہٕ ۔اَپزٕ ے۔

ٹھپ ۔ن۔مؤل: ٹھپ > آوازِ پیٛٹھ ۔مُ: ہ: ٹھپا۔
۱۔کُنہٕ چیٖزکہِ پتھر پیٛنچ آواز۔ ووپھ۔
۲۔پھوکہٕ بالہِ یا بأسکل ٹیٛوٗبکہِ پھٹٕنچ آواز۔

ٹھپ ٹھپ ۔کھوربانہٕ لأگتھ زورٕ پکینچ آواز۔(ورگہٕ) دَزبزٕ۔

ٹھپ گڑھُن ۔۱۔کینٛہ پتھر پیٛنچ آواز نیرٕنی ۔۲۔کانٛہہ ربڑی چیٖزٕ پھٹٕنچ آواز نیرٕنی ۔۳۔(ورگہٕ) کانٛہہ کأم پتھر پیٛنی۔ رُکتھ گڑھنی ۔روٹہٕ گڑھنی ۔بنٛد گڑھنی۔

ٹھپہٕ ۔ن۔مؤل: ٹھپ <ہ/اُ: ٹھپا< پراکرٕت: تھپہٕ او]۔
اکہِ چیٖزُک بییٚس چیٖزس پیٛٹھ ترٛ وومُت یا ترٛومُت چھاپٕنھ یا عکس بیترٕ۔ موہر۔۲۔سُہ میلہِ چھوکہٕ کاکد یٚمہِ منٛزٕ کُنہِ چیٖزُک عکس بییٚس چیٖزس پیٛٹھ تاران چھِ۔

ٹھپہٕ ترٛاوُن ، دیُن ، کرُن ۔مؤس ترٛاوُن ۔موہر ترٛاوٕنی ۔چھاپٕنھ ترٛاوُن۔

ٹھپہٕ دِتھ بہُن ۔ہأرتھ بہُن ۔کارٕ بارس منٛز گاٹہٕ گڑھنہٕ پتہٕ بےٚ کار۔ بہُن ۔مُ ٹھوبہٕ دِتھ بہُن۔

ٹھٹھہٕ ۔ن۔مؤل: ٹھٹھ <ٹھ+ٹھ ، اَسنٛچ آوازِ پیٛٹھ ۔مُ، ہ: ٹھٹھا]۔مذاق ، مخولہٕ ۔ٹسنہٕ ۔مسخری۔

ٹھٹھہٕ باز ۔ٹھٹھہٕ کرن وول۔ ٹھٹھہٕ گوٚر ۔مسخرٕ۔

ٹھٹھہٕ بکر ۔۱۔ مذاق ۔ مسخرٕل ۔۲۔ دیُن نہٕ کینٛہ مزاقٕ یوت ۔اپزی ہاوٕ باوٕ تہٕ کرٕ کہٕ ناوٕ پتہٕ تہٕ دیُن یہ نہٕ اُنٹی کھسہٕ۔

ٹھٹھہٕ بأشی ۔ٹھٹھہٕ کتھ ۔مخولہٕ ۔غأر سنٛجیدٕ ۔مِ ، مَرُن چھا کینٛہ ٹھٹھہٕ بأشی۔

ٹھٹھہٕ بأشی زانٛنی ۔(ورگہٕ) سہل کتھ باسٕنی۔ گندنہٕ ہنازانٛنی۔

ٹھٹھہٕ کتھ ۔سہل ماملہٕ ۔شُری کتھ ۔مذاق

ٹھٹھہٕ کرُن ۔۱۔مذاق کرُن ،مخولہٕ کرُن ۔۲۔مزٕ راوُن۔

ٹھٹھُر ۔ن۔مؤل: ٹھٹھر۔ >س: ٹھٹہٕ ، ٹھوٹھ لفظُک ژھوٹُر] ژٕری کوٗٹبن تل ڈکھہٕ باپتھ سأوِتھ لٹھرٕن ہنٛز کھأر مژٕلَب ہِش ۔ییٚکِہ لہِ ہُنٛد ڈکھ یُس کوٗٹبن ہُنٛد آسان چھُ۔ تھم دِنہٕ وِزِ تتھ گوڈس تل کھٔنہِ مژ جاے ۔یتھ منٛز تھمکہٕ ڈکھ باپتھ سیرِ بیترٕ تھوان چھِ۔

ٹھرٕ (تھرٕ) ۔ن۔مؤل: ٹھرٕ ، تھرٕ] دیسی شراب۔

ٹھس ۔ن۔مؤل: ٹھس ۔> آوازِ پیٛٹھ ۔۱۔کینٛہ وٕسی پیٛنچ آواز ۔۲۔سُہ صدا یُس دوٚن بانٛن اکھأکس سٕتی ٹکر لگنہٕ وِزِ نیران چھُ۔ دأر ، بردِنہٕ پیٛنچ آواز ۔۳۔(دارِ دروازس) ٹھک ٹھک ۔ ۴۔(ورگہٕ) ٹرٕ ، گبل ، زاد ، ۵۔چوب ، مار۔

ٹھس پیٛنی ۔چوب پیٛنی۔

ٹھس ٹھس ۔دوٗرٕ کینٛہ وَزنٛچ آواز۔سُہ صدا یُس دوٗرِ گژھتہٕ صاف بوٗزی زِنہٕ ۔سر صدارِ ستھ تٕتھ۔

ٹھس گڑھُن ۔۱۔(دارِ دروازس) ٹھک گڑھُن۔

۲۔کینہہ وٕسۍ پٔنٛچ آواز گژھنۍ۔ بانن بیترِ۔ اَکھ
اَکس سٟتۍ ٹھوٗل گژھنک صدائیرُن۔۳۔(ورگہٕ
پأٹھۍ)سِر وَتہٕ پٔٹھ پٮ۪نہٕ سٟتۍ بدنأمی گژھنۍ۔کانٛہہ
کتھ نٔی گژھنہٕ سٟتۍ مند چھاونہٕ یِن۔
ٹھس وٕسُنۍ۔چوب پٮ۪نۍ۔مار پیوٚن۔
ٹھس وٕنٛنۍ۔ٹرمارٕنۍ۔ٹُچر وَننہٕ۔
ٹھس کھڑ اوِ کھور برُن۔(کجہٕ کھڑاو یا ٹھپ ٹھپ
گرٕونۍ کھڑاو کھورن لأگنۍ یوسہٕ عام پأٹھۍ
درویش لاگان چھِ۔(ورگہٕ پأٹھۍ)فقیر یا ساد
سٕنٛد آسنک ہاو باو کرُن۔درویشی ہاوٕنۍ۔م،نہ
چھےٚ تتہٕ ینگہٕ بنگہٕ پۆزا کرٕنۍ ٹھس کھڑاوِ برٕنۍ کھور
صمد میر

ٹھکہٕ ٹھکہٕ۔ن۔موٗل:ٹھکہٕ ٹھک < بگبن ،گربن،
ہنٛدِ پکنچہٕ آوازِ پٔٹھ]ا۔شان۔کانٛہہ کأم کار کرٕنچ
سو حالتھ یٮ۪مہٕ سٟتۍ اَچھ تھمبن۔مِ،سہٕ اوس دوہے
ٹھکہٕ ٹھک سان کھانٛدر کران۔۲۔دگہٕ دگہٕ،
ژھوکھ،تیٚہہ،نشہٕ،کیٚپر،مِ،تس چھُ دیارن ہُنٛد
بڈٕ ٹھکہٕ ٹھکہٕ۔

ٹھگ۔ن/م۔موٗل:ٹھگ < پراکرت۔ٹھگ < س:
ستھگہ۔ا۔دُہلہٕ ژوٗر،جال،سأزی کرِتھ لُٹاوَن
وول۔۲۔(ورگہٕ)دوکھ باز۔اَپُھن کچھ
ژھنٕن وول۔مکار،جال ساز۔فند باز۔
ٹھگہٕ بابہٕ۔ < ٹھگ+ف:بابا]۔(ل۔م)زیٹھ

ٹھگ۔ٹھگہٕ سردار۔شریف بُتھہٕ ٹھگ۔
ٹھگہٕ باپار۔ٹھٕگل جال سأزی۔
ٹھگُن۔ژھلرِتھ(کانٛہہ)مُہتھ نٟین۔(کأنٛسہِ)
دوکھ دیُن۔بأزی تارٕنۍ۔بےٚ ایمأنی کرٕنۍ۔
ٹھٕگل۔فند بأزی۔دوکھہٕ بأزی۔ژھل ژھدرأز۔
بےٚ ایمأنی۔جال سأزی۔
ٹھمہٕ ٹھم۔م۔موٗل:ٹھمہٕ ٹھم < س:ستٔبھ]خارِ خار۔
ٹھولہٕ ٹھول۔ٹھوسہٕ ٹھوس۔ضِد وضِدی۔
ٹھنۍ۔م۔موٗل:ٹھنۍ < پراکرت:ٹھنا آوازِ پٔٹھ]۔وس
بانس بیٚیہٕ کُنہِ چیزس سٟتۍ لگنہٕ کنۍ یوسہٕ آوازِ نیرِ۔
ٹھٕنٛجر۔روٗٹ۔اَٹکاو
ٹھٕنٛجر لگُن۔روٗٹ گژھُن۔اَٹکاو سپدُن۔
ٹھٕنٛڑأے۔م۔موٗل:ٹھنڑاے < پراکرِت:ٹھڑو۔
< س:ستبدھتا+اِکا]ا۔سہٕ چٕنہٕ باو یٮ۪مہِ سٟتۍ
پانس ٹھنڑی پھیرِ۔۲۔اکہٕ قسمٕک بنگہِ شیرٕ۔
ٹھٕنٛڑ۔موٗل:۔ٹھنٛڑ < پراکرت:ٹھڈڑھ او۔ہوٚنڈر۔
ترُن۔تیٚخ۔شیٚتل۔
ٹھٕنٛڑ کرُن۔ا۔کانٛہہ توٚت چیز شیٚہلاوُن۔
ترٕناوُن۔۲۔کأنٛسہِ شرارتھ والُن۔کأنٛسہِ ژکھ
ہٕمہٕ راوٕنۍ۔۳۔لاجواب کرُن۔ٹیوٚٹھ کرُن۔
ٹھٕنٛڑ گژھُن۔ا۔ہٕنٛدرُن۔مویُس گژھُن۔
۲۔(شرارتھ)ہٕمُن۔ژکھ وٕسُنۍ۔
ٹھٕنٛڑی۔ا۔شیٚہجار۔مِ،بونہٕ تل چھےٚ ٹھنڑی آسان۔

۲۔شیہلتھ۔ مِ، دوا ءِستی باسے یس ٹھنڈی ہش۔
۳۔کم کاسہٕ سَردی۔ ءِتر۔ مِ۔ ہوٚہس ہیٚژن ٹھنڈی پھیرِ نی۔

ٹھنگ ۔ن۔ مؤل: ٹھنگ ۔ <س: ؟ ٹنکہ] وٹہٕ۔ بدنأمی ہُند داغ۔ بزگاری۔ کلنک۔

ٹھنگہٕ لَد ۔ وٹہٕ زَد۔ یس وٹہٕ آسہِ لوٚگمُت۔ بدنام تہٕ بزگارٕ۔ خاصکرِتھ سُہ یَس وٹہٕ لگنہٕ کِنی ہیتھر بنہٕ ہٕ۔

ٹھنگ دِیُن ۔ وٹہٕ دِیُن۔

ٹھنگ لگُن ۔ وٹہٕ لگُن۔ بدنام گژھُن۔ کلنک لگُن۔

ٹھنٹھو ۔ن۔ مؤل: ٹھنٹھو۔ <پراکرت: ٹھن <س: ستنَہ۔ ا۔گرولینگ صدا۔۲۔(کانٛہہ کأم کرنک) ہِرِ گرِ۔ م، اَتہٕ لوٚگ واژٕ ٹھنٹھو۔

ٹھنٹھو لاگُن ۔ کانٛہہ کأم کرِنی ہیٚنی۔ خاص کرِتھ لداو چ کأم شوٚروٗع کرِنی۔ کُنہٕ کامہِ ہُند وان وَہراوُن۔ کھاندر، جلسہٕ یا واژٕ وان بیترِ لاگنہٕ باپتھ ٹھس ٹھس لاگُن ہیوٚن۔

ٹھاٹھ باٹھ ۔ ٹیپ ٹاپ، ہاوٕ باو۔ ٹیم ٹام۔

ٹھاڈٕ (دال) ۔ <پراکرت۔ ٹھڈھو <س: ستبدھ۔ مُ۔ہ: ٹھاڑا] ٹوٚبٕ ہٕتھ (دال)۔

ٹھاسُن ۔ <مُ،ہ: ٹھاسنا۔ ا۔کانٛہہ پٔتھرس پیٚٹھ یا لبہِ بیترِ ءِستی) چھاوُن۔ پٔتھرِس پیٚٹھ ٹاس کڈِتھ دأرِتھ دِیُن۔ زورٕ سارن پتھر لایُن۔۲۔کیٚنہہ کُنہٕ منٛز ٹھکُن۔ ٹھاکُن۔ دب دِتھ والُن۔

ٹھاسہٕ رارے ۔ چیزن ہُند پوٚتس پیٹھ بُری بُری دِیچ یا ٹھاسہٕ وَنٛچ آواز۔

ٹھاسوٗن ۔ن۔ مؤل: ٹھاسو <دُچھو "ٹھاسُن"] چھاوُن۔ بُرِتھ دِیُن۔

ٹھاکھ ۔ ن۔ مؤل: ٹھاک۔ مُ، پنجأبی۔ ٹھاکنا <؟ س: ستھا] روک۔ رُکاوٹھ۔ بٔندِش۔ اجازتھ نہ آسُن۔ ممانتھ۔

ٹھاکُن ۔ ٹھاکھ کرُن۔ روکُن۔ کانٛہہ کیٚنہہ کرنہٕ نشہِ پتھ رٹُن۔

ٹھاکھ سوزُن ۔ منع کرُن۔ ہِنس روٹ کرُن۔

ٹھان، ٹھانہٕ، ٹھانڈ، ٹھانڈٕ ۔ن۔ مؤل: ٹھان۔ <پراکرِت: ٹھینہٕ۔ <س: ستھگنہ] ڈکنہٕ بیترِ ییمہِ ءِستی بانٛگ گوٚل بند کرنہٕ ییہ۔ سَرپوش۔ بوتلہِ ہُند گوٚل بند کرنک کاکھ بیترِ۔

ٹھانہٕ بہا ۔ (ل۔م) سُہ بہا یُس ٹھانہٕ تلی نیرِ۔ سُہ بہا یُس ٹھانہٕ دِتھ تہٕ نیرِ۔ (ورگہٕ پأٹھی) سُہ سِر یا کو کتھ یتھ نَنہر گژھہ۔

ٹھانہٕ بہا گژھُن ۔ وُژھ گژھنی۔ سِرٕ کتھ نیرِتھ گژھنی۔ کتھ وتہٕ پیٚٹھ پیٚنی۔

ٹھانہٕ بِہُن ۔ وارٕ وتہٕ بِہُن۔ کُنہٕ جایہِ بال بچھ لِگتھ بِہُن۔

ٹھانہٕ تُلُن ۔ ا۔کُنہِ بانس بیترِ ڈکنہٕ تھوٗد تُلُن۔ ۲۔کتھِ نَنہر کرُن۔ کتھ بازرتٕ اونی۔

ٹھانہٕ دار۔ ڈکنہٕ دار۔ یتھ ٹھانہٕ ستۍ آسہِ۔ ٹھانہٕ کٕرتھ۔

ٹھانہٕ روزُن۔ وارِ وتہِ روزُن۔ کُنہِ پریشانی تہٕ فکرِ ورأے روزُن۔ ڈنجہِ بہُن۔

ٹھانہٕ ووتھ۔ ل۔م۔ یتھ ٹھانہٕ تُلنہٕ آسہِ آمُت۔ (ورگہٕ) کھُلہٕ پأٹھۍ، کوٚنجوٗسی ورأے۔ یتھ ہنہٕ پرٛژھہِ تےٚ آسہِ۔ مِ: کھانڈرس لگنس ٹھانہٕ وٗتھۍ روپیس ژورساس۔

ٹھان دیُن، ٹھانہٕ دیُن۔ ا۔ ٹھان دِتھ بنْد کرُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) کھٔلِتھ تھوٗن۔ بنْد کرُن۔ پیٹھ وُرُن ژھنُن۔ مِ: کتھ گرٛشہِ ہانیرِتھ مگر تمو دیُتُس ٹھان۔

ٹھان کرُن۔ ٹھانہٕ کرُن۔ ا۔ ٹھانہٕ دیُن۔ ٹھانہٕ دِتھ بنْد کرُن۔ ۲۔ ٹھانہٕ بنأوُن۔ ٹھانہٕ گرُن۔ ۳۔ (ورگہٕ) پرٕد کرُن۔ کھٔلِتھ تھوٗن۔ ننبرٕ نہٕ کرُن۔ کُنہِ کتھِ وُرُن کرُن۔

ٹھانٹھر، ٹھأنٹھر۔ ن۔ مؤل: ٹھانٹھر < ٹھَنٛ ٹھَنٛ آوازِ پیٹھ < پرٛاکرت: ٹھٹھار۔ مُ۔ ہ: ٹھٹھیرا] ترٛامکۍ، سرتلہِ ہنْدۍ یا لوہہِ بیترِ ہنْدۍ بانہٕ گرن وول۔

ٹھانٹھر اوان ٹھانٹھر وان۔ ٹھأنٹھرِ سُنْد دُکان۔ سو جاے ییتہِ ٹھأنٹھر پٔژن کار آسہِ کران۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) سو جاے ییتہِ سبٹھا ٹھس ٹھس تہٕ شور آسہِ۔

ٹھاو۔ ن۔ مؤل: ٹھاو < پرٛاکرت: ٹھاونہ < س: ستھاپنہ] کھاہ، ڈٔج، ڈار بیترِ۔ زٔمین یتھ فصل

وو پداونہٕ ییہ۔

ٹھاہ ٹھاہ۔ ن۔ مؤل: ٹھاہ ٹھاہ۔ < آوازِ پیٹھ، اَسہٕ نچہ] بڑٕ بڑٕ اسنٛج آواز۔ اَسن کھنگالہٕ۔

ٹھپہِ، ٹھپہِ گرٕنۍ۔ م۔ مؤل: ٹھپہِ۔ <؟ ہ: ٹھپا۔ < پرٛاکرت۔ تھپہ او] ا۔ سأری سیٕ مالس نرخ کرُن تہٕ مُلہِ ہیوٚن۔ مُلہِ ہنہٕ باپتھ سأری سیٕ مالس ٹھیکہٕ کرُن۔ سٹہٕ کرُن۔ ۲۔ یکہٕ وٹہٕ رٔٹِتھ ننۍ۔

ٹھٔٹھۍ اَنُن۔ ا۔ اقرارس پیٹھ اَنُن۔ ٹھٔہراو کرناوُن۔ ۲۔ ٹٹھہٕ مٹھ کٕرتھ تہٕ تسلا بیترِ دِتھ سِنبہٕ لاوُن۔

ٹھٔٹھۍ دیُن۔ سنبہٕ لُن۔ مِ ہیوٚت لوٗ سُن زِ ٹھٔٹھۍ آونہٕ۔

ٹھٔٹھۍ گرٛژھنۍ۔ سبٹھا لوٗ کھٔسمنۍ۔ لوٗ کھٔژ ستھ ینۍ۔

ٹھٔہراو۔ تھکھ۔ قرار۔ صبر۔ ژبڑ۔

ٹھٔہراو کرُن۔ ا۔ ژبڑ کرٕنۍ۔ کھور موٗرُن۔ ہن کھنڈ پژارُن۔ مِ، کھوکلہٕ کرٕ ٹھٔہراو۔

ٹھٔہراوُن۔ رُکاوُن۔ پتھ بروٗنہہ نہٕ گرٛژھنہٕ یا نیرنہٕ دیُن۔ اورِ یور نہٕ ڈلنہٕ دیُن۔

ٹھٔہرُن۔ ن۔ مؤل: ٹھٔہر < س: ستھِرَ۔ ا۔ رُکُن۔ کُنہِ خاص جایہ وأتِتھ قرار کرُن۔ پتھ بروٗنہہ نہٕ نیرُن۔ تھکھ دیُن۔ ۲۔ ژبڑ گرٕنۍ۔ تاب کرُن۔ پژارُن۔ ۳۔ کُنہِ ڈنجہِ روزُن۔ دَرُن۔ قرارٕ روزُن۔

ٹھأپۍ۔ م۔ مؤل: ٹھاپ < آوازِ پیٹھ۔ ا۔ سو پوٗٹاچ ییمہِ ستۍ کرٛال بانہٕ سوٚمبراوان تہٕ سوٚتر چھُ کران۔

۲۔(ڈَسلہٕ سٕنز) بأر۔۳۔ ژٕنڈ ژٕنڈ۔

ٹھاپہٕ ہَن ٹھاپہٕ ہَن کرٕنۍ ۔شاباش کرُن۔ مٹہٕ مٹہٕ کرُن۔

ٹھاپہِ دِنۍ ۔۱۔ سُترا وُن۔ ڈرراوُن۔ سیوٚد کرُن ۔۲۔ ژٕنڈ ژٕنڈ دِنۍ۔

ٹھاپہِ کرٕنۍ ۔۱۔ ٹھاپہِ دِنۍ ۔۲۔ (ٹھاپہٕ سٕتۍ) لایُن۔

ٹھأرِ ۔م۔مۄل: ٹھار] چھٕ (زِنٛج بیترِ) بَنہٕ۔

ٹھأرِ لَگٕنۍ ۔ناس منٛز بُتھِ رُکاوٹھ یِنہٕ کِنۍ لُکرِ بنہٕ گرٛھنۍ۔

ٹھاسلہٕ ۔ن۔مۄل: ٹھاسل <ہُ چھو ٹھاسُن] زبردس لڑأے۔نِیاے یتھ منٛز اوٕر یور بانہٕ چلاونہٕ ین۔ ٹھوسہٕ ٹھوس۔

ٹھأنۍ ۔م۔مۄل: ٹھأنۍ <پراکرت۔ ٹھنا۔۱۔ اکہِ قسمُک گاڑٕ رٹنُک زال۔۲۔(ورگہٕ) اگادِ (گرٛھُن۔ جگٕر۔ چھپر۔

ٹھانہٕ گوٚر۔ یُس ٹھأنۍ لاگنُک عادتھ آسہِ۔

ٹھأنۍ لاگٕنۍ ۔۱۔ گاڑٕ رٹنہٕ باپتھ ٹھأنۍ گنٛڈٕنۍ ۲۔(ورگہٕ) تھچھ نہٕ ٹٕلٕنۍ۔ چھپرِ لاگٕنۍ۔ جگٕر لاگُن۔ اُلٕش لاگٕنۍ۔

ٹھپر ۔۱۔ لوٚکُٹ کانٛگر۔۲۔ ٹھُپر۔۳۔ یُس (زنہٕ یا گاو) کھینہٕ چینہٕ بیترِ سٕتۍ پتھ آسہِ یڈ درٛامٕت۔

ٹھپھ دِتھ، ٹھپھ کرِتھ ۔<آوازِ پتھ]۔ یکدم۔ وُچھان وُچھان۔ ہنگہٕ منگہٕ ۔م، سُہ گو ٹھپھ کرِتھ پأدِ تہٕ مےٚ روٗد نہٕ ژٕلنس وار۔

ٹھٕسُر (ٹھُسُر)۔ پھٹہٕ نس ووتمت پتھر۔ پیٛوٗمُت پھٕٹھر۔

ٹھٕس وأر ۔ پوٗنسہٕ سوٚمبرنُک بانہٕ ٹٕنٛڈ یا وأر بیترِ یوٚس گلتانہٕ رٕنگۍ استیمال سپُد۔ (ورگہٕ) پوٗنسہٕ رٕنگۍ صوٗرتھ۔ مِ: ٹھس وأر چھس ڈٕر۔

ٹھکانہٕ ۔ن۔مۄل: ٹھکان <م،ہ: ٹھکانا۔۱۔ روزن جاے۔ یتہٕ روٗزِتھ یا ٹھہرِتھ اُسی زِ۔ ۲۔ منٛزِل۔ پڑاو۔ سو جاے یتہٕ تس سفرس منٛز تھکھ دِزِ۔۳۔ پےٚ پتاہ۔ نیب۔

ٹھٕل ۔م۔مۄل: ٹھٕل] کانٛہہ چیز ٹاس لأیتھ دوٗر برِتھ دِنٛچ کأم گندنہٕ باپتھ کُنہٕ چیزس، بالہِ، اُٹھۍ کِجہِ بیترِ کھوٗنت یا ٹاس دِتھ دوٗر لاینٛچ کأم۔

ٹھٕلَن گنٛدُن ۔ (ل۔م) ٹھٕلہٕ کڈنس گنٛدُن۔ کھوٗتنٕن پتھ کھوٗنتۍ لایٕنۍ۔ ٹھوٗچن گنٛدُن۔ (کأنٛسہٕ) کُنہٕ نہٕ بیٛہنہٕ دیُن یا قرار کرنہٕ دِیُن۔ کانٛہہ جایہِ جایہِ برِتھ دیُن۔ (کأنٛسہِ) پٕتھوٗلی کرٕنۍ۔ کلہٕ نہٕ ٹٕلنہٕ دیُن۔ ووتھ بونہٕ دیُن۔

ٹھٕلہٕ پتھ روزُن ۔ زڈ کڈٕنۍ۔ زڈ پتھ روزُن۔

ٹھٕلہٕ کڈنہٕ ۔ ٹھٕلہٕ پتھ ٹھٕل کڈٕنۍ۔ کٕش کڈی کڈی ٹوٚپہِ مارٕنۍ۔ (ورگہٕ پأٹھی) اُکہِ سےٚ جایہِ نہٕ قرار دیُن۔

ٹھٕل کڈٕنۍ ۔ پٕنٕنۍ زڈ کڈٕنۍ۔ پٕنن بورُ دیُن۔

ٹھٕل یِنۍ ۔۱۔ ژٕنڈ یِنۍ۔ کھوٗنت یُن۔ ٹاس یُن۔ ۲۔ کُنہٕ بلایہِ لگُن۔

ٹھِل ہیوٗ۔ جان پأٹھۍ گنٛڑۍ مَتس دستارس ونان۔

ٹھِنز۔م۔مؤل: ٹھِنز < آوازِ پیٹھ، ٹھِنز] گاٹٹۍ ہنز یا گاٹٹۍ ہنز ہِش آواز۔

ٹھِنز ٹھِنز۔ (اتھہٕ ستۍ وایِنچ) گر یا گاٹٹۍ بیترِ وزٕنچ یا وایہ نچ آواز۔

ٹھنگُہٕ۔سُہ شُرۍ یَس لۆکہ سے کھوڑ پھیچہ آسَن۔

ٹھِنگُن۔ ن۔مؤل: ٹھِنگُن < م، ہ: ٹھِنگنا < س: اَتہِ + گھنہ] لوکُٹ شُر اَستھ تہٕ یس سخ کھوڑ پھیچہٕ آسن تہٕ بجہٕ بجہٕ کتھ آسہ کران۔

ٹھِنگنہٕ۔ مؤل: ٹھنگن < م، ہ: ٹھِکنا۔ پنجٲبۍ: ٹھِنگنا] ژھوٹیگہٕ، وامُن۔ ژھوٹہٕ قدُک چالاک انسان۔

ٹھِپھ ٹھاپھ۔ ن۔مؤل: ٹھپھ ٹھاپ < انگ: ٹِپ ٹاپ] یُتھ پزِ تیُتھ، اَزۍ کہٕ رٕ وِشہٕ مۆجب۔

ٹھیکُن۔ ن۔مؤل: ٹھیک < س: سِتھر + کرتُم۔م، ہ: پنجٲبۍ: ٹِکنا] ا۔ ٹھیکھ گژھُن۔ بَلُن۔ سبدُن۔ ٹھیکھ منز ییُن۔ قرار ییُن۔ ۲۔ دُرُن۔ سبدُن۔ ٹھیکھ پأٹھۍ پکناوُن تگُن۔ م، لیکھنس منز ہیٚیہٕ اَتھِ وارٕ وارٕ ٹھیکُن۔

ٹھیکراوُن۔ ا۔ تتھہٕ کُنۍ وودنۍ تھوُن یتھ نہٕ وٕ سۍ پییہٕ، ڈُرراوُن۔ ۲۔ بَلہٕ راوُن۔ ٹھیکھ کرُن۔ کانٛسہٕ دود ژُلراوُن۔ ۳۔ اتھِ بیترِ لیکھنس کرنس پتھ ڈُرراوُن۔ کانٛہہ کُنہٕ کامہٕ بیترِ لایق بناوُن۔

ٹھیکھ۔ جان۔ رُت۔ زبر۔ دُرست۔ مناسِب۔

ٹھیکھ ٹھاکھ۔ وارٕ کارٕ۔ ٹھیکھ پأٹھۍ۔

ٹھیلۍ۔ م۔مؤل: ٹھیلۍ < م، ہ: تھیلی] روپیہٕ بیترِ تھونہٕ باپتھ بڈ گوژرٕ۔ لوکُٹ ٹھیلہٕ۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) دَنہٕ دیار یا ویژ۔

ٹھینٹھ مینٹھ۔ م۔مؤل: ٹھینٹھ مینٹھ] داش نداش۔ وَسمتھ۔

ٹھینچ۔ م۔مؤل: ٹھینچ] (اَنٛچ، رَنچ بیترِ) دِگنۍ، دار۔

ٹھینچہٕ پکُن۔ پاکھ، پأل یا رَتھ دِگنہٕ نیرُن۔ رتس بیترِ دارٕ لگٕنۍ۔

ٹھینچہٕ وَسُن۔ پوٕٹھہ گژھنۍ رتس یا اَشس دار لگٕنۍ۔ رٕ تژپھ گژھُن۔ سیر گژھُن۔ یڈ تنۍ۔

ٹھنکُن۔ ن۔مؤل: ٹھنک < وُچھوٕ ٹھنکھ ''مَد لگُن۔ پھنکُن۔

ٹھنکھ۔م۔مؤل: ٹھنک < م، ہ: ٹھونگ] ہنگل جانور سنز ٹھول۔

ٹھنکل (ٹھونٛکل)۔ا۔ ٹھولل گاوگین بیترِ۔ بیس چارواَیس ٹھولہٕ دِنک عادتھ آسہٕ یا ہنگ دِنک مرضہ آسہٕ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) سُہ یُس اورَے ہنگ ٹسنان آسہٕ۔

ٹھنکہٕ ٹھنک۔ ا۔ ٹھولہٕ ٹھول۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) ٹھوسہٕ ٹھوس۔

ٹھنکہٕ دِنہٕ۔ ا۔ ہنگو ستۍ ٹھولہٕ دِنہٕ۔ ۲۔ (ورگہٕ)

مینگ ہاوٕنی ۔ (ژھوکہٕ کِنی) روبہٕ داب ہاوُن ۔
ٹکرُن ۔ مَد پھوٗنکُن ۔

ٹھُپسہٕ ۔ نابہٕ کار ۔ بیٚہوال ۔

ٹھُٹھہٕ ۔ ۱ ۔ بتہٕ ٹھُچ ۔ ۲ ۔ کھنہٕ باپتھ واریاہ بتہٕ ۔ ۳ ۔ یُس آلژِھی اُستھ کھوان آسہِ ۔ کھنہٕ ڈس

ٹھُچ م ۔ مؤل: ٹھُچ < دُچھو "ٹھُک"] ۱ ۔ گسر ۔ ۲ ۔ کھنیچ ۔ پیٚچ ۔

ٹھُچ تھوٗنی ۔ ۱ ۔ گسر تھوٗنی ۔ ۲ ۔ کھنیچ تھوٗن ۔

ٹھُچ لائٕنی ۔ اگادِ گژھُن ۔ تھپھ نہٕ ٹلُنی ۔

ٹھُڈ ۔ ن ۔ مؤل: ٹھُڈ < پنجابی :ٹھُڈا] ۔ (کھوربانہٕ) کھوٗنت ۔

ٹھڈ دِنی ۔ کھوٗنتی لایٕنی ۔ چوب دِنی ۔ لایُن ۔

ٹھُس ۔ ہوا ترٕ اونچ آواز ۔

ٹھُس ترٛاوُن ۔ ۱ ۔ ٹھس ترٛاوُن ۔ ۲ ۔ پھرٕ تھ ترٛاوُن ۔ ۳ ۔ (ہزلہٕ) پیپن دیٚن ۔

ٹھُسر ۔ لیس زنہٕ یا گاوِیڈ پٹھ درٛامژ آسہِ ۔

ٹھُک ۔ ن ۔ مؤل: ٹھُک < آوازِ پیٹھ ۔ م ، ہ: ٹھوک ، ٹھوکنا < پراکرت ۔ ٹُلکھ ۔ ۱ ۔ ٹاس ٹاس دِتھ کانٛہہ چیز ، کیٚل یا چل بیترٕ کُنہِ منز وانٛچ آواز ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ پاٹھی) تھوتھ ۔ رُکاوَٹھ ۔ تھوس ۔ ۳ ۔ ژٹھاس ۔ مِ ، کیٚل ٹھُک ۔ [ٹھُک ترٛاوُن ۔ دیٚن ، ژھنُن] ۔

ٹھُکِتھ ۔ ۱ ۔ ٹھاُستھ ۔ ٹھاکتھ ۔ ٹِستھ ۔ ژاُنتھ ۔ برِتھ ۔ سُتتھ ۔ ۲ مقرر پاٹھی گنڈِتھ ۔

ٹھُکُن ۔ ن ۔ مؤل: ٹھُک < پراکرت: ٹُلکھ یا آوازِ پیٹھ ۔ م ، ہ: ٹھوکنا ۔ ۱ ۔ ٹھاسُن ۔ دب دِتھ والُن ۔ ژبل دِتھ برُن ۔ سُتُن ۔ اندر ژاُنُن ۔ ٹِسُن ۔ ۲ ۔ پشرُن ۔ مِ ، روپیہٕ ہُنٛد چیز ٹھُکنس دوٚن روپین ۔ مٹہٕ کھارُن ۔ مِ ، وو ستس دوہ ٹھُکُن ۔

ٹھک ترٛاوُن ، ژھنُن ۔ ۱ ۔ کُنہِ چیزس پیٹھ نظر ترٛاوِتھ توٚت تام نہٕ تھپھ ٹلُنی یوٚت تام نہٕ سُہ اُتھس منز اِنی ز ۔ ۲ ۔ (کُنہ کامہِ منز) تھوس اَنی ۔ ۳ ۔ (کُنہِ منز) شک پاد کرُن ۔

ٹھُک ٹھُک ۔ (دروازس) ۔ دُب دُب ۔

ٹھُک دیُن ۔ ژیٹُن ۔ گُہن ۔ مِ : مسالس دیُت ٹھُک ۔

ٹھُک لاگُن ۔ وان وہراوُن ، کارخانہٕ وہراوُن ۔

ٹھُکہٕ شُکھر ۔ مؤل: ٹھُکہ شُکھر < ک: ٹھُک ۔ ہ: ٹھوک + شُکھر < س: شِکھر] یُس خامخاہ پیٹھ وٕلی کرنہٕ خاطرٕ تھاونہٕ آسہِ آمُت ۔ ٹلی بیگ ۔

ٹھُمری ۔ م ۔ مؤل: ٹھُمری] ۔ اکہِ قسمُک لولہٕ راگ ییتھ زِ بول آسان چھِ ۔

ٹھوٗس ۔ ن ۔ مؤل: ٹھوٗس < م ، ہ: ٹھیسنا ۔ ۱ ۔ (بانَن پانہٕ وٕنی) ٹکر یُتھ پھٹُن ۔ ۲ ۔ پانہٕ وٕنی جگرٕ ، فِتنہٕ ، تنازٕ نِیاے (گرس منز ، کھاندرس بیترٕ پیٹھ یا بیہ کُنہِ رِتہٕ کرٛتہٕ ساتہٕ)

ٹھوٗسہٕ رینی ۔ ۱ ۔ لیس زنہِ (وشپہٕ کِنی) بانہٕ پھٹرٕ اونچ یلتھ آسہِ ۔ ۲ ۔ ٹھوٗس ٹلُن واجینی ۔ فسادٕ پھُچ ،

ٹھۄسَر ۔ ٹھۄس تُلَن وول ۔ فسادی ۔ م ۔ ٹھۄسِر ۔

ٹھۄس تُلُن ۔ کانٛہہ نیاے ۔ فِتنہٕ یا جگرٕ ورتاوُن ۔ مَنٛزی کانٛہہ تنازٕ پاٛدٕ کرُن (خاص کرِتھ کُنہِ بڑٕ دوہہٕ گرس منٛز)

ٹھۄس دِیُن ۔ پھُٹراوٕنی ۔ ژٕن کرُن ۔

تھۄس لگُن ۔ بانہٕ بیترِ پھُٹن کرُن ۔ یا دوس دوس وٕسی پیٚنٛزٕ ۔

ٹھۄس وۄتھُن ۔ (گرس منٛز پانہٕ وٕنی باٛژن) جگرٕ وۄتھُن ۔ نیاے وۄتھُن ۔ فسادٕ وۄتھُن ۔ کُنہِ مجلسہِ منٛز یارٕ تہٕ کرِتہٕ ساتہٕ لۄکن پانہٕ وٕنی فسادٕ وۄتھُن ۔

ٹھۄکتھ ۔ لاٛزِم پاٛٹھی ۔ ضٲرٕ پاٛٹھی ۔ ضۄرٗری ۔

ٹھۄکر ۔ ن ۔ مۄل : ٹھوکر < پراکرت ۔ ٹکّکھ + ار ، م : ہ ، گجراتی : ٹھوکر] بےٚ خبر پاٛٹھی یُس کھۄنتِ یا ٹکر بیترِ کُنہِ ستی لگہِ ۔

ٹھۄکرٕ لگُن ۔ کھۄنت لگُن ۔ ٹکر لگُن ۔ (ورگہٕ پاٛٹھی) تکلیف واتُن ۔ کُنہِ کامہِ بیترِ منٛز دُلتہٕ یُن ۔

ٹھۄل : ن ۔ مۄل : ٹھۄل < ستھۄلہ] نَسلِ بڑاونہٕ خاطرٕ سُہ بیۄل یُس تمہ جاناوار بیترِ تڑاوان چھِ یمن نہٕ زنٛدٕ بچہِ زہوان چھِ ، یہ چھُ ڈُلوم کنٛجہِ دار یا ژٕنٛز ہیٛوٚہ آسان ۔

ٹھۄلن بہُن ۔ (ل ۔ م) ٹھۄلن پیٹھ پھاہ دِنہٕ بہُن ۔ ا ۔ بےٚ کار بہُن ۔ کامہِ کارٕ ورٲے روزُن ۔ کرُن کیٛنہہ نہٕ کہنی آسُن ۔ نرِ زنگہٕ وٕٹھ روزُن ۔

ٹھۄلن بیٛہناوُن ۔ (کانٛہہ) کارٕ بارٕ نشہٕ کرُن ۔ کانٛہہ بےٚ کار کرُن ۔

ٹھۄلہٕ پھاہ ۔ (پۄتی بیترِ کڈنہٕ باپتھ) ٹھۄلن واتنوومُت وُشنیر ۔

ٹھۄلہٕ زاٛن ۔ ٹھۄلِ شکلہٕ لۄکٹ ٹۄکر یُس ٹھۄل تھۄنس لگان چھےٚ ۔

ٹھۄلہٕ زۄن ۔ ٹھۄلک منٛز یُم لیۄدرِ حصہٕ ۔

ٹھۄلہٕ زۄمبر ۔ کُنڈ تلِتھ رۄنمُت ٹۄ بوتھ ٹھۄل ۔ اکھ ٹھۄلہٕ سیُن ۔

ٹھۄلہٕ ژۄر ۔ ل ۔ م ۔ یُس ٹھۄل ژۄرِ نیہ ۔ ا ۔ لۄکٹی لۄکٹی چیز ہنہٕ وول ژۄر ۔ م : ٹھۄلہٕ ژۄرے کرِ پگاہ مۄلہٕ ژۄر ۔

ٹھۄلہٕ ژۄرِ پیٹھے چھُ مۄلہٕ ژۄر بنان ۔ لۄکٹ ژۄرے چھُ عادتھ گژھنہٕ پتہٕ بۄڈ ژۄر بنان ۔

ٹھۄلہٕ کلہٕ ۔ ا ۔ ٹھۄل ہیٛوٚہ کلہٕ یا ٹھۄلہٕ شکلہٕ کلہٕ ۔ ورگہٕ سُہ کلہٕ یتھ مس آسہٕ کانٛہہ گۄمُت ۔ تیٚتھ کلہٕ یتھ سوٗرے مس کاٛستھ آسہٕ ۔ ۲ ۔ ریٚشہِ پاٛٹھی تس ونان یُس کلہٕ ننٛگ آسہٕ یا مستہٕ رۄستے آسہٕ ۔

ٹھۄلہٕ کانٛگر ۔ کانٛگرِ ٹھپر ۔ لۄکٹ تہٕ زاٛوِج کانٛگر ۔

ٹھۄلہٕ کوکر ۔ سبٹھاہ ٹھۄل تراون واجینٛز کوکر ۔

ٹھۄلہٕ مۄنڈ ۔ پھیاٛٹتھ ٹھۄلس تلِتھ بناوٕمژ ژۄٹ ہش ۔

ٹھۄل تڑ اوٕنی ۔ ا ۔ (جاناوار بیترِ سُند) بیۄل جسمہٕ منٛزٕ نبر چھکُن ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ پاٛٹھی) کانٛہہ سوچھ

کرُن یا فائِد واتناوُن۔ یہ چھُ یِژ پأٹھۍ ہزلہِ وننہٕ یوان۔ مِ، نتِھون تۄرِ یِیتہِ کیاٹھۄل چھا ژ اوان۔۳۔کھوژُن۔

ٹھۄل دِنۍ۔ پژایہِ کوکرِ پھاہ دِنہٕ باپتھ ٹھۄل پھرِس تل تھوٕنۍ۔

ٹھۄل ویٚژ رٕنۍ۔ ٹھۄلن متلق سرِ کرُن زِ گانڈ گُس چھُ تہٕ ٹھیکھ گُس چھُ۔

ٹھۄلہِ بہا۔ گژ یکہِ پھلرِ پانا۔ گژ یکہِ رژھا۔

ٹھۄلہٕ رازمہ۔ رازمہن ہُنداکھ خاص قسم۔

ٹھۄنک۔ن۔مؤل: ٹھونک < پژاکرت: ٹھُکّکھ۔م، ہ: ٹھونکنا، ٹھونگا۔ا۔ٹینڈ بن پیٹھ لورِ یا پچہ کھنجہِ ہُند دب (شُربن اکہٕ قسمک سزا) ٹینڈی دِگنۍ۔
۲۔لیکھنس یا چھاپس منز کانٛہہ غلطی یا اشوٚدی

ٹھۄنک کڑُن۔ لیوٚکھمُت یا چھپوومُت شوٚ ذراوُن۔ کِتابچ غلطی کڑنۍ۔ مسودس بیترِ غلطی کڑنۍ۔

ٹھۄنکر۔ن۔مؤل: ٹھونکر < ہ: ٹھوکر] کھۄنت (یُس وَتھ پٮ۪ٹھہِ کنِہ لگہِ)

ٹھۄنکر کھینۍ۔ کھۄنتھ لگنۍ۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) مُصیبتن لگُن۔ (بال بچہِ نہٕ لگنہٕ سبب) بیزتی ٹلنۍ۔ وَتہٕ وَتہٕ ییذ ائلُن۔

ٹھۄنکرِ لگُن۔ کھۄنت لگُن۔ کُنہِ ستی ٹکر لگُن۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) کُنہِ کامہِ منز ناکام سپدُن۔

ٹھۄنکھ۔ن۔مؤل: ٹھونک < س: ٹنڈ + کہ] پیوٚت۔ نوکھ۔ توٚنتھ۔

ٹھۄنکھ ترٛاوُن۔ قلمس یا پینسلس بیترِ پیوٚت گرُن یا شیرُن۔ قط ترٛاوُن۔

ٹھۄٹھ۔ن۔مؤل: ٹھُٹھ < س: تنٹہ۔ کولہِ منز باگ کڑلس بوٚنۍ کنِہ بنوومُت کنہن یا کوٚٹبن ہُند ڈۄکھ۔

ٹھۄر۔ن۔مؤل: ٹھَر۔ < س: ترودھانم] رُکاوَٹھ۔ سُہ چیز یُس بُتھہِ، ژھایہِ یا دولہِ آسہِ۔ (ورگہٕ) سُہ ییٚمہٕ ہندِ کنِہ کینٛہہ کرنس یا ونہٕ نس رُکاوَٹھ گژھہِ۔ تھوتھ۔ کھیٚچ۔

ٹھَرِ۔ دولہٕ۔ بُتھہِ۔۲۔ کُنہِ ژھایہِ۔ کُنہِ پٔتِ کنِہ۔

ٹھَرِ تھاوُن۔ ا۔ژھایہِ ہوٚل تھاوُن۔ کھۄٹتھ تھاوُن۔ تنبتھ تھاوُن یوٚت نہٕ نظر پلہِ۔۲۔ کانٛہہ چیز کُنہِ دولہٕ تھاوُن۔ بُتھہِ تھاوُن۔

ٹھَرِ روزُن۔ ا۔ کانٛہہ یا کینٛہہ کھۄٹتھ تھونہٕ باپتھ تتھ بُتھہِ روزُن۔ دولہِ روزُن۔۲۔ ژھایہِ روزُن۔ کُنہِ پٔتِ کنِہ روزُن۔

ٹھۄر گژھُن۔ رُکاوَٹھ گژھنۍ۔ روک گژھُن۔ کینٛہہ دولہٕ یُن۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) تھوتھ گژھُن (گژھنۍ) وارنہٕ آسُن۔

ٹھور، ٹھورٕ۔ن۔مؤل: ٹھور < س: ستھوٚر] ڈُلوم أڈی جہِ پھوٚل۔ کوٚٹھچ یا کُنہِ جوڑِچ أڈِج یتھ مازلور چھنہٕ آسان۔

ٹھورِرَس۔ أڈی جن یا ٹھورن پا کوتھ کوٚڈمُت شوربہٕ۔

ٹھورِ بازی لگنی ۔ مان مان لگنی ۔ اکھاَکس کھہنس پتھ آسُن ۔

ٹھوٗکُر ۔ ن ۔ مؤل: ٹھوکر <س: ٹھکر ۔ م ، ہ: ٹھاکُر] پوتُل ۔ مؤرتی (یتھ پوٗزا پیہ کرنہٕ) ۲ ۔ اکھ کرٛام ۔

ٹھوٗکُر دار ۔ ییٚتہِ ٹھوکُر آسہِ تھوومُت ۔ ییٚتہِ پوٗزا پاٹھ کری زِ ۔ تہِ دٕپتھ گو منٛدر، ٹھوکُر کُٹھ بیترِ ۔ (ورگہٕ پاٹھی) شُرٛ' وژ جاے ۔

ٹھوٗکُر کُٹھ ۔ مکانس منٛز سہ کُٹھ یتھ منٛز ٹھوکُر تھوان چھ ۔ پوٗزا پہِ ہُند کمرٕ ۔

ٹھوکھ دار ۔ بتھی دار ۔ روبہٕ وول ۔ گرٛونٛڈ ۔

ٹھوکدٲری ۔ بتھی دار آسنٕچ حالتھ ۔

ٹھونٛٹھ ۔ م ۔ مؤل: ٹھونٛٹھ <؟ پرٛاکرت: ٹھُنٛٹھ] ا ۔ ہونگہٕ ، ہوڈ ، وُٹھن ۔ ۲ ۔ رُکاوَٹھ ۔ سیتھ ۔

ٹھونٛٹھ اَنٕنی ۔ سیٖتھ اَنٕنی ۔ کُنہِ کامہِ بیترِ منٛز رُکاوَٹھ پاٛدِ کرٕنی ۔ تھوس اَنٕنی ۔

ٹھونٛٹھ لگنی ۔ ہونگہِ پینہِ ۔ وارِ کارِ کینٛہہ برونٛہہ کُن واَتتھ تتھ نہ مازُن ۔ بوگ واَتتھ تتھ دکہٕ دیُن ۔

ٹھونٛٹھ ہینٕنی ۔ ا ۔ ئلی وُٹھنہٕ یُن ۔ ہونگہِ پینہِ ۔ ہوڈ ہینٕنی ۲ ۔ کُنہِ کامہِ کارس رُکاوَٹھ ہینٕنی ۔ سیٖتھ ہینٕنی ۔ مِ ۔ وونی گرٛھنہٕ یتھ کامہِ تہِ ٹھونٛٹھ ہینٕنی ۔

ٹھونٛچہٕ ۔ م ۔ مؤل: ٹھونٛچ <پرٛاکرت ۔ ٹلکھ ۔ س: توکشہ] کھوٗتی ۔ کھورِ کہِ ٹینٛڈِ یا کھور بانہٕ نوکہٕ ستی پھیٚنٛچہٕ ۔

ٹھونٛچن گنٛڈُن ۔ ا ۔ کھوتنٕن گنٛڈُن ۔ کھوتنٕن پتھ کھوٗتی کڈٕنی ۔ ۲ (ورگہٕ پاٹھی) یوٗرِ اورتہٕ اوٗرِ یوٗر کرناوُن ۔ کُنہِ قرار نہٕ دیُن ۔ بےٚ قدری کرٕنی ۔

ٹھونٛچہِ دِنہِ ۔ کھوٗتی دِنی ۔ کھوٗتی کڈٕنی ۔ پھیٚنٛچن گنٛڈُن ۔

ٹھوبہِ ۱ ۔ ن ۔ مؤل: ٹھوب <؟ س: ستٕنبھ یا ستُنبھ یا ستنبھ ۔ ا ۔ بوٚڈ پھن سرٕز ۔ گول کترٕ ٹکرٕ ییٚمہِ ستی باقٕے سرٕز ماران چھ ۔ ۲ ۔ ٹیٚکہِ بوکہِ منٛزٕ سہ ٹیٚکہٕ یُس ٹینٛکن گنٛدن وِزِ ہیوٚ رئبرٕ تھ دوان چھ ۔

ٹھوبن گنٛڈُن ۔ سرٕزن گنٛڈُن ۔

ٹھوبہ دیُن ۔ (ل ۔ م) زینہٕ ٹنگ سرٕز ہارُن ۔ (ورگہٕ پاٹھی) ہارُن ۔ پوبہٕ کھیٚنہٕ ۔ دبوول کڈُن ۔

ٹھوبہِ ۲ ۔ (ٹھوپہ) کلہٕ ویوٚٹھ ژھوٚٹ انسان ۔

ٹھول ۔ م ۔ مؤل: ٹھول] ۔ ا ۔ ہینٛگو ستی دِژِمژ ٹھنکھ ۔ ڈبکہٕ ستی یا ڈبکہٕ کہِ ہیٚری مہِ حصہٕ یا ہینٛگو ستی یُس ٹکر دِنہٕ پیہ یا لگہِ ۔ لبہ ، کوٗٹہِ یا بیٚیہِ کُنہِ ووِدنی چیزٕ ستی یُس ٹکر کلس لگہِ ۔ ۲ ۔ لبہِ بیترِ منٛزی نبر کُن دژ امُت کوٗٹ کلہٕ ۔ ۳ ۔ ڈبکس برونٛٹھہٕ کنہِ بوٚڈ ڈنٹیل ۔ ۴ ۔ کُنہِ چیزٕس نبر کُن دژ امُت بٕتھ بیترِ ۔

ٹھولل ۔ ٹھنکل ٹھول دِنہٕ وول ۔ یُس ٹھولہِ آسہِ یوان ۔ مِ ، ٹھولل کٕٹھ ۔

ٹھولل کٕٹھ ، ٹھولہٕ کٕٹھ ، ٹھنکل کٕٹھ ۔ کٹھ یُس ٹھولن <ورِ ۔ لڑنہٕ باپتھ ٹھولن پتھ ڈرروومُت کٕٹھ ۔

ٹھولہِ ۔ بتھِ ۔ اکھاَکس مقابلس منٛز ۔

ٹھولہِ تھٔوُن ۔ (ورگہٕ پأٹھی) (کانٛہہ کانٛسہِ یا کینٛہہ کُنہِ) مقابلس تھٔوُن ۔

ٹھولہِ ٹھولہِ تھٔوُن ۔۱۔ (چھانہٕ کتھِ پأٹھی) کوٚٹھن ہنٛز تال تہٕ تال ملناوِتھ تھٔوِنۍ ۔ اَکس کوٚٹس یا کرِ بیا کھ کوٚٹ بُتھِ یا تلہٕ ڈکھہ دیُن ۔۲۔ دون چیزن فرق وُچھنہٕ باپتھ تم اکھاَ اَکس مقابلہٕ تھٔوِنۍ ۔

ٹھولہِ دیُن ۔ بُتھِ دیُن (کُنہِ نوقصان واتناوَن واجنہِ کتھِ یا کامہِ)

ٹھولہِ لگُن ۔ مُقابلس لگُن ۔ بُتھِ لگُن ۔

ٹھولہٕ ۔۱۔ ٹھول لفظُک جمع ۔ ٹھٕنکہٕ ۔۲۔ یَس ووپھر ڈبکہِ آسہِ ۔ یَس ڈبکہِ بوٚڈ تہٕ نمبر پٔہن آسہِ ۔ ٹِٹلی لد (یہ چھِ ریٚشہِ پأٹھی ونان)

ٹھولہٕ ٹھول ۔ ٹھٕنکہٕ ٹھٕنکھ ۔ پانہٕ وأنۍ ہنگ ٹٕسنۍ ۔ پانہٕ وأنۍ ٹھولہٕ کڈنہٕ ۔ اکھاَ اَکس ٹھولہٕ لاینہٕ ۔

ٹھولہٕ دِنہٕ ، ٹھولہٕ لاینہٕ ۔ گلہٕ ستۍ ٹکر دِنۍ ۔ ٹھٕنکہٕ دِنہٕ ۔ ہنگ ٹھکٕنۍ ۔

ٹھوٗنڈ ۔ ن ۔ مۆل: ٹھونڈ <ہ: ٹھُنڈ ۔ م: ٹھنڈ مُنڈ] لنگنٛجہِ ژٕٹتھ کُنہِ کُلیٚگ گوڈ ۔ کھوڑ مۆنڈ ۔

ٹھوہہ ٹھوہہ ۔ ن ۔ مۆل: ٹھوہہ ٹھوہہ ۔ < آوازِ پیٚتھ] پوٚتس پتھ ژاسہِ ٹوٚکُک صدا ۔ ژاس تہٕ ژاس ۔

ٹھوہہ ٹھوہہ لگُن ۔ ہوکھ ژاس لارٕنۍ ۔ پوٚتس پتھ ژاس تٕنۍ ۔

ٹھوہہ ٹھوہہ لاگُن ۔ ژاس تہٕ ژاس کرٕنۍ ۔ ژاسہِ

ٹوکھ ٹوکھ کرنس تہٕ تھکھ گرٕھُن ۔

ٹھیرِ ٹھنٛبوٚ ۔ ووسہٕ دژوسہٕ ۔ ٹھکہٕ ٹھکہٕ ۔ پزنہٕ پیٚٹھی سامانہٕ ۔ ہٹھی یاربیترِ ۔

ٹھیکہٕ ۔ ن ۔ مۆل: ٹھیک <ہ: ٹھیکا ۔۱۔ کینٛژن شرطن پیٚٹھ مَتہِ ہیٚرٕ مٕژ کانٛہہ کأم ، اچھ مۆزوٗری چھیٚ برونٛٹھےٚ مُقرر کرنہٕ یوان ۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) کُنہِ چیزٕچ مٕتہِ دأری ۔ چیٚٹھ ۔ م ۔ صوٗرَتھ نےٚ اَسِس ٹھیکہٕ اوس سہ سال کرُن ۔۳۔ کانٛہہ ممنوٗع چیز کُنہِ نٕچ لاسَن ۔ مِ ، شرابہِ ٹھیکہٕ ۔ اَفیٖنہٕ ٹھیکہٕ ۔ ۴۔ ٹھٕپی کٔرتھ سودا ۔ مِ ، ژوٗٹھی ٹھیکہٕ ۔ ٹگہٕ ٹھیکہٕ ۔ [ٹھیکہٕ رٔٹُن ، کرُن ، نیُن ، ہیوٚن ۔ ٹھیکس پیٚٹھ دیُن] ۔

ٹھیکس پیٚٹھ ۔ ٹھٕپی کٔرتھ ۔ ژٕٹتھ ۔

ٹھیکہٕ دَر ۔ مۆل: ٹھیکہٕ در <ہ: ٹھیکہ دار ۔۱۔ سُہ یُس کینٛژن شرطن پیٚٹھ کانٛہہ کأم پوٗرٕ کرٕنۍ مٕتہِ ہیٚیہٕ ۔ ٹھیکس پیٚٹھ کانٛہہ کأم رٔٹُن وول ۔۲۔ (ورگہٕ) چیٚٹہٕ دَر ۔ یُس کینٛہہ مٕتہِ آسہِ کھوٚتمُت ۔

ٹھیکہٕ کرُن ۔ گُنزراونہٕ کرنہٕ ورأے یا کھلہِ پأٹھی کینٛہہ مۆلی ہیوٚن ۔

ٹھیلہٕ ۔ ن ۔ مۆل: ٹھیل <م، ہ: تھیلا ۔ <س: ستھلہ/ستھوٕ] بُہری ۔ بوٚستوٗر ۔ ترٕوِڑ ۔

ٹھبل ۔ م ۔ مۆل: ٹھبل] جسمکہِ کُنہِ جھٕک ووگنیاریا تھٕزر ۔

ٹھٗیپ ۔ن۔مؤل: ٹھِپ <م، اور یہ: ٹُپا، ٹُپلی] پنجرٕ یا ژھل یتھ منز جاناوار بیتر رٹنہٕ یار چھنہٕ یِن۔

ٹھپچ ہٲر۔ (ورگہٕ) سوسوندٕ رزنانہٕ یوسہٕ یہ ڈٕپ زِتہٕ گرس منز قاۓ دا آسہٕ۔

ٹھپہٕ گاڈ۔(ل۔م) کرٕینجلہٕ ستیٕ رٹ مژ گاڈ۔(ورگہٕ پأٹھی) زالس لوٚ گمُت۔قاۓس منز لوٚ گمُت۔

ٹھپہٕ گاڈ کرٕنی ۔بنٛد کرُن۔زالس لاگُن۔قوبو کرُن۔

ٹھیپٕ ٹھور۔ن۔مؤل: ٹھٗیپ ٹھار] کھوڈ خزانہٕ۔

ٹھیٚور، (ٹھُیٛر) ن۔مؤل: ٹھِر]أچھ پھٕٹِھ لاے ہش۔أچھ درامُت پھٕٹُل ہیوٚ ہ۔

ٹھپری (ٹھِری) کون۔یس أکس أچھ ٹھُیر آسہٕ۔

ث

کأشرِ یک ژوٗیم زٕرِ اَچھر، عربی ہِیک ژوٗریم تہٕ فارسی یک پٕنژیم اَچھر۔ ابجد حسابہٕ چھُ اتھ پانژ ہتھ (۵۰۰) مول۔ کأشرِس اندر چھے "اتھ" "س" حرفٕچ ہِش آواز۔

ثبت (کرُن) ن۔مؤل: ثبت <ع: ثبت] (ل۔م) ڈٕرراوُن۔ا۔(ٹھپہٕ) ترٛاوُن۔(مُہر) ترٛاوُنی ۲۔(دستخط) کرُن۔

ثرَوتھ۔ن۔مؤل: ثرَوت <ع: ثروة >ف: ثروت] دنہٕ دولتھ۔مال جاداد

ثقافتھ۔م۔مؤل: ثقافت <ع: ثقافة] کُنہٕ قومُک یا قومیتُک کُل ہم تہذیبی باش یا سرمایہٕ کلچر۔

ثمرٕ۔ن۔مؤل: ثمر دع: ثمرة >ف: ثمره] موٕ، پھَل۔ مُژ، موٚزٕ وٗری۔ نتیجہٕ۔

ثمر تُلُن، لٕبُن۔یہ کوٚرمُت آسہٕ تمیُک نتیجہٕ بوٗگُن۔

ثنا۔ن۔مؤل: ثنا <ع: ثنا] تأریف۔حمد، شُکر۔

ثنا خان۔تأریف کرن وول۔گون گیوٚن وول۔ (یژ پأٹھی خودایہٕ سُنٛد) شکر کرن وول۔حمد پرن وول۔

ثنا خٲنی۔گون گیوٚنی۔تأریف کرٕنی۔شُکر کرُن۔حمد پرُن۔

ثواب۔ن۔ مؤل: ثواب ع:ثواب: ثوب۔
ا۔رٕژِ کامہٕ ہنٛد مُژ (یُس أخرتس پیٹھ دِنہٕ ییہٕ) رُت بدلہٕ۔اجر۔۲۔(ورگہٕ) رٕژ کأم۔نیکی۔ جانی۔مِ، ترٕ یش دِنی چھُ ثواب۔

ثوابٕچ کأم۔سو کأم یتھ ثواب آسہٕ۔رٕژ کأم۔نیکی ہنٛز کأم۔

ثواب اُتُس کھَسُن/ نکھس کھَسُن۔رٕتس گرٕت گژھُن یارٕ ژرس کھرٕیُن۔یہ چھِ تمہِ ساتہٕ ونان ییلہٕ جأنی گری زِتہٕ تتھ اورٕ ناکارٕ نتیجہٕ نیرٕن۔

ثواب زیٚنُن (کماوُن)۔رٕژ کأم کرٕنی۔نیکی ہنٛز کأم کرٕنی۔سو کأم کرٕنی یتھ رُت پھَل آسہٕ۔

ثواب گار۔ا۔یُس ثوابچہ کامہٕ کران آسہٕ۔یُس

رٕژٕ کامہٕ کران آسہٕ۔ نیکی ورتاوَن وول۔

۲۔ پرہیزگار۔نمازگذار۔

ثواب واتہٕ ناوٗن/سوزُن۔ پانہٕ کانٛہہ جان کٲم کٔرِتھ تمیُک اَجر بیٛیس سوزُن۔قرآنہٕ شریف یا کلمات بیترٕ پٔرِتھ تمیُک ثواب موردس سوزُن۔

ثٔقیل۔ ن۔مؤل: ثٔقیل <ع: ثَقیل،ثقل(ل۔م) گوٚب۔ ا۔(میٛادس کیٛت) گوٚب۔ یہ سَہل سَہل شرٕ پپہِ نہٕ۔۲۔(ورگہ پاٹھی) یہ نہٕ شرٕ یپہِ یاہَتہِ وَسہٕ۔

ثٲبِتھ۔ن۔مؤل: ثابت،ثبت] (شہادتہٕ ثوٚبوٗتہٕ ستی) کھرٕ (سپُد مُت)۔یتھ منٛز کانٛہہ تہٕ پھیٚہہ آسہٕ نہٕ، کانٛہہ تہٕ شکھ آسہٕ نہٕ۔ مصدِقہٕ۔ سدٕ۔ سَرٕ (سپُد مُت)[ثٲبِتھ کرُن،گژھُن،سپدُن]۔

ثٲبِتھ قدم۔ کُنہ کتھِ بیترٕ پٹھ ڈاڈ کرن وول۔

ثٲبِتھ قدمی۔(کُنہ کتھِ بیترٕ پٹھ) ڈاڈ۔

ثالِث۔ن۔مؤل: ثالِث <ع: ثالِث،ثلث۔ل۔م۔ ترٕیم زوٗن۔ یُس دون دربَن فاصلہٕ کرِتھ دِیہ۔یُس کُنہ نِیالس منٛز اَنٛزِتھ صلح صفٲیی کرناوِ۔

ثالثی۔(دون دربن ہندی نِیاے اَنٛزراونچ) ثالثہٕ سنٛز کٲم۔

ثالِث نامہٕ۔ا۔سُہ یقرارنامہٕ یمیٚہِ موٗجب کانٛہہ شخص ثالِث مانِنہٕ ییہ۔۲۔سُہ فاصلہٕ یُس ثالِث دِیہ۔

ثٲنی۔ن۔مؤل: ثٲنی <ع: ثانی،ثنی] دوٚیِم۔جورٕ۔م، کاشرِ شاعری منٛز چھُنہٕ للہ دیدِ ازتہٕ کانٛہہ ثٲنی۔

ثُریا۔م۔مؤل: ثُرٕے یا <ع: ثُریا، ثروئی] کرٛژہٕ کورِ۔اکھ تارکھ ترومہر۔

ثوٚبوٗتھ۔ن۔مؤل: ثوٚبوٗت <ع: ثبوٗت،ثبت]سو دٔلیل یا شہادَتھ بیترٕ یمیٚہِ ستی اصلیتھ نَنہٕ۔سُہ چیز یمیٚہِ ستی پوٚز پزٕ۔

ثوٚبوٗتھ،سوبوٗتھ۔ن۔مؤل: ثوٚبوٗت <ع: ثابت]پوٗرٕ، سأٔلِم،شرٕ ؤنٹ۔اوٗرٕ۔

ثِقہٕ۔ن۔مؤل: ثِقہٕ <ع: ثِقة۔وثق۔ پکہٕ۔ یتھ نہٕ کانٛہہ شکھ آسہٕ۔ثٲبِتھ سپُد مُت۔ مانِنہٕ آمُت۔ قٲبِل اعتبار۔

ثِقل۔(میٛادُک) گوبر۔بدہضمی۔

ج

کٲشرِیُک ژٕہیُم، عربی یُک پٲنٛژیُم، فارسیُک شیٚیُم تہٕ اردوٗ ہُک سٔتیُم اَچھُر۔یہ چھُ کٲشرِیُک ئوٗیُم زٕری اَچھُر تہٕ۔ابجد حسابہٕ چھُ اتھ ۳ قیمتھ۔

جَب۔ن۔مؤل:جبَ <س: دَربدھ]تیٖر کھیوٗل۔

جبہٕ وول۔یُس بوٚڈ جب آسہٕ۔یُس سبٹھا تیٖر آسَن۔ یُس سبٹھاہ مال آسہٕ۔

جَبَل۔م۔مؤل:جَبَل] سَمبَل۔شُستر ودنٛڈ یمیٚہِ ستی کُنہ الہٕ ژانِنہٕ ییہ۔

جبار ۔ طاقتہٕ وول ۔ تھوٚد تہٕ بزرگ ۔ اتھ مانیس منز چھُ خوداینہِ سُند اکھ صفتہٕ کنہِ وننہٕ یوان ۔

جبہٕ ۔ ن ۔ مۄل: جب > ع: جبة] ا ۔ کُرتہٕ ۔ اَمکۍ ژۍ چھِ ہرٕ بو ہیوٚ رٲسان ۔ ۲ ۔ اکھ قسمُک پوشاکھ یُس جنگس منز لاگان چھِ ۔

جبہٕ جامہٕ ۔ کھوٚل کُرتہٕ بیترِ ۔ پلو ولو ۔

جبر ۔ [ن ۔ مۄل: جبر > ع: جبر] ظُلم ۔ ستم ۔ زور ۔ زبردستی ۔

جبرن ۔ زورٕ ۔ ظلمن ۔ زبردستی کرِتھ ۔ کانٛسہِ ہنٛزِ مرضی خلاف ۔

جبری ۔ یتھ جبر آسہِ ، مجبوٗری آسہِ ۔

جبری سوٚکوٗل (سکوٗل) ۔ سُہ مدرسہٕ یُس شُربن جبری تاٗلیم دِنہٕ باپتھ آسہِ ۔

جبروٗتھ ۔ ن ۔ مۄل: جبروٗت > ع: جبروٗت] ا ۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) جُرتھ ۔ طاقتھ ۔ ہمتھ ، زور ۔ ۲ ۔ تصوفس منز اکھ مقام ۔

جپھ ۔ م ۔ مۄل: جپھ > س: جھمپ ۔ م ، جھپ ۔ گجراتی ۔ پنجأبی ، ہ ۔ جھپٹ بیترِ] ووٚتھ لاٗیتھ پیٹھ کھسُن ۔

جپھ ٹُلنی ۔ ووٚتھ ٹُلتھ (گُرِس بیترِ) کھسُن ۔

جپھ ٹُلنی ۔ ووٚتھ ٹُلتھ (گُرِس بیترِ) کھسُن ۔

جپھ ژھنی ۔ (گُرِس بیترِ) ہکہٕ سوار سپدُن ۔

جتس ٹس ۔ پھاگنہٕ زوٗنہ پچھہ اٗٹھم ہُند بوٚڈ دوہ ۔ امہِ دوہ چھ شُری دزِوِنہٕ کھوپرٕ تہٕ زچہِ بیترِ کلہٕ پیٹھی آلوان آلوان وندُک نیرُن مناوان ۔

جتھ ۔ م ۔ مۄل: جتھ > ؟ س: جٹا ۔ م ، لینڈا ۔ جت] ا ۔ نکہِ نکہِ تہٕ گنہ رُم ۔ ۲ ۔ مۄن (کانٛسہِ پُٹھ ہنٛز بیترِ) ۳ ۔ قالینہٕ بیترِچ مۄن ۔ کھرٕ ۔ ۴ ۔ جاناوار ہنٛزِ زاٗوِ جہِ تیرِ ، خاص کرِتھ جتھ (جتھ اٲنی) یمہٕ تس پکھہِ تل آسن ۔

جتھ اٲنی ۔ سخت سان کاٗم پوٗرٕ کرناوٕنی ۔

جتھ گلنی ۔ تیزٕ کاٗم کرٕنی یتھ زن اٲتھکۍ وال تام گلن ۔ (تہٕ دٲپتھ گو) سخ کاٗم کرٕنی پیٔنی ۔ زوٗ ژٹُن پیوٚن ۔

جتھ گاٗلنی ۔ زوٗژناوُن ۔ سخ میٚحنتھ کرناوُن ۔ وُچھو ''جتھ اٲنی'' تہٕ ۔

جژول ۔ یس جتھ آسہِ ۔ یس سیٹھاہ گنہ وال آسن (پانس پیٹھ)

جژول مُہر ۔ اکہِ قسمُک زہردار مُہر ۔

جژروٗس ہوٗن ۔ بےٚ دِوتھ ۔ بےٚ ڈول ۔ یُس کوکر تیرِ آمٕژ آسن ۔ (ورگہٕ) شکس لد ۔

جژ رمنہٕ ۔ نیک نیک پیستھ ژھ آسہِ گاٗمٕژ ۔

جژ مۄن ۔ تیری بستن کھرٕتھ کڈنہٕ آمت ییر ۔

جتھر ۔ ن ۔ مۄل ۔ جتھر > م ، ہ: چیٖتھڑا > ؟ س: چھِدر ۔ ا ۔ زچہٕ ترٛونگ ۔ یتھ ترٛونگی آسن وٗتھی مٔت ۔ یتھ جند آسہِ گوٗمت ۔ ۲ ۔ ویرٕ بیترِ دژامُت ترٛونگ ہیوٚ ۔

جٹ ۔ ن ۔ مۄل: جٹ > انگ: جٹ Jet] جٹ ہوائی

جہاز۔ سُہ ہوٲیی جہاز یُس گیسہٕ کیو چھکوٕتہٕ دَکو
ستی سخ تیز پکان چھُ۔

جٹا۔ وُچھو "جٹہٕ ا"

جٹہٕ ا۔ م۔ مؤل: جٹ < س: جٹا] گوٚن تہٕ زیوٗٹھ مس۔
وۄسرِ کھۄسر مَس۔

جٹہٕ کلہٕ۔ ا۔ سُہ یَس سبٹھاہ گوٚن تہٕ زیوٗٹھ مس آسہٕ۔
یَس وۄسرِ کھۄسر مس آسہٕ۔ ۲۔ مَس کلہٕ۔

جٹہٕ گوٚسونی۔ سُہ گوسانی یُس مس کلہٕ آسہٕ۔ یس
گوٚن تہٕ زیوٗٹھ مس آسہٕ۔

جٹٕنۍ۔ سوزنانہٕ یَس مستس زٹھ آسہٕ۔

جٹٕیل [ا۔ ن۔ مؤل: جٹل < س: جٹِلہ] جوٚٹ، یس
جٹہٕ آسن۔ یس وۄسرِ کھۄسر مَس آسہٕ۔

جٹہٕ ۲۔ جوٚٹ۔

جٹہٕ ۳۔ چاٹھ۔ ٹسولہٕ۔ لطیفہٕ۔

• جٹہٕ کرُن۔ مخولہٕ کرُن۔ ٹھٹھہٕ کرُن۔ مذاق کرُن۔
تژھ کانٛہہ کتھ یا حرکتھ کرٕنۍ یمہٕ ستی کانٛسہِ پٹھ
أکِس بیٚیس اُسُن ییہ۔

جٹہٕ گوٚر۔ مسخر، چاٹی۔ سُہ یُس ژُن کتھن یا حرکژن
پٹھ اُسُن ییہ۔

جٹہٕ جوٚش۔ اُسُن رگندُن۔ ترٛپہ ترٛپھ (خاص کر شادی یا نچ)

جٹھ۔ [مؤل: جٹ < پنجابی: جٹ۔ ہ: جاٹ] جٹلۍ۔
اکھ تھاکھ انسان۔ وُچاپہٕ۔

جٹھ پٹھ۔ < ہ: جٹ پٹ] یکدم۔ فورن۔ ڈلی ڈلی۔

جٹھکہٕ ا۔ [ن۔ مؤل: جٹھک < س: جھٹ] ہٹھ۔
یٹھ۔ یَل۔

جٹھکہٕ ۲۔ ا۔ شرٛاکہٕ ہنٛد اکی دبہٕ کانٛسہِ جانورس (کھبنہٕ
باپتھ) کھش کرُن۔ ۲۔ (جٹھکہٕ) ماز۔

جٹھکہٕ کرُن۔ (ورگہٕ پاٹھی) شوٕ گھٹشی کرُن۔
دراتی ناٹہٕ کرنہٕ۔

جج۔ ن۔ مؤل: جج < انگ: جج Judge۔ عدالتُک سُہ
افسر یُس مقدمہٕ بوٗزِتھ فاصلہٕ چھُ دِوان۔

جَد۔ [ن۔ مؤل: جَد < ع: جد] ا۔ مالی سُند بُڑی بَب۔
یا ماجہِ ہُند بُڑی بب۔ بڑٕ بُڑی بب۔ ۲۔ کُنہٕ سبٹھا
پرٛانہِ پیرِ ہُند بزرگ۔

جدِ اجداد۔ جد بیترِ۔ کُنہٕ گرِکی پرٛانہٕ وقتکی زٕھی بیترِ۔

جدٕ بُڑی بَب۔ بُڑی ببہٕ سُند بُڑی بب۔

جَدی۔ [< ع: جد] ا۔ جدن ہُند۔ موروٗثی۔ مالی
میراثہٕ۔ مالی زایُن۔ ۲۔ پتہٕ وتُک۔ ۳۔ سبٹھاہ
پرٛون۔

جَدی بوٗدی۔ مالی میراثہٕ۔ مالی زایُن۔ پشتنی۔
جدَن ہُندِ وقتُک۔ پتہٕ وَتُک۔ سبٹھاہ پرٛون۔

جَدل، جدول۔ < ع: جدول۔ جَدل۔ ا۔ کاکزس
پٹھ کھنٛتھ حاشیہٕ رکھ۔ ۲۔ گوشوار۔

جَدل پٹ۔ کاکزس جدوَل رکھ دِنہٕ باپتھ پنہٕ داوٕ
لانہِ گنڈِتھ اکھ پٹ۔

جَدل، جدوَل قلم۔ اکہِ قسمُک قلم یمہِ ستی

کاکِزس پٹھ کھۄنتھ رٕکھ چھےٚ تِژ اوسنہٕ یوان۔

جَدال۔ مؤل: جدال < ع: جدال۔ جدل۔ ا۔ بِچھ۔ یُس سورُے کاٚمۍ آسہِ ۔نادار۔شکس لد۔ جوٗ دۄٕہ ۔۲۔وادواوکرن وول۔یُس نہٕ تھپھ تُلہِ۔

جدال گٕٹھ۔جدالہٕ سُنٛد نیٚچو۔فُقیر گٕٹھ۔بیٚچھ۔

جَدال گی۔بیٚچھ گی۔فُقیر گی۔کُنہِ چیزس تھپہٕ تھپھ کرٕنۍ۔پیچھوٗنۍ ہٕنٛدی ہوی اطوار تہٕ طریقہٕ۔

جَدُ جَہد۔م۔مؤل: جَدُ جَہد < ع: جَد + ف: و + ع: جَہد] پیاپےَ کوٗشِس ۔جستہٕ خاژ۔جَکھُن۔ کانٛہہ چیز حاصل کرنہٕ باپتھ لڑُن۔

جَدُر۔ترکارِ ژاٗریُن ۔تَم نَل،مؤل بیترٕ یم ترکارِیا سبزی بیترٕ رنہٕ برونٛہہ کڈان چھِ۔

جَذب۔[مؤل:جَذب < ع:جَذب]ا۔شرٛ پُن۔ژہُن۔ اَژُن (کانٛہہ ترٕل چیز، میل، آب بیترِ) ۲۔(ورگہِ پاٗٹھی) وپُن۔

جَذب کرُن۔شرٛ ؤ پراوُن۔ژہتھ نیُن۔

جَذب گڑھُن۔شرٛ پُن۔ژہُن۔اَژُن (کانٛہہ ترٕل چیز میل آب بیترِ)

جَذبہٕ۔ن۔مؤل:جَذب < ع: جَذبۃ۔ا۔اَنٛدریم ولولہٕ، جوش، ایٚحساس۔۲۔تاٗویز پَن یا جود کرنک اَثر۔۳۔کٔشِش۔

جذباتھ۔< ع: جَذبۃ]اَنٛدرمی وَلولہٕ، جوش۔دِلُک لگُن بیترِ۔"جذبہٕ" لفظُک جمع۔

جذباتن منٛز یُن۔جوشس للاینہٕ یُن۔گرس گُن گژھُن۔

جذباتی۔یُس کتھِ کتھِ پٹھ جوشس للاینہٕ آسہِ یوان۔

جَر۔کٹن تہٕ ماٗنشہِ کٹھن ٹھولہٕ ٹھول کرناوُنک آلو۔

جرح۔ن۔مؤل: جرح < ع: جرح] تم سوال یم عدالتس منٛز مخاٗلف وٗکیل کاٗنسہِ گواہس پرٛ ژھہِ۔

جرح کرٕنۍ۔ا۔مخاٗلف وٗکیلہٕ ہٕنٛدی عدالتس منٛز گواہس سوالن پٹھ سوال پرٛژھنۍ۔۲۔وُٹھی وُٹھی تہٕ وولہٕ دولہٕ کتھِ پرٛژھنہِ۔۳۔کاٗ کرٕ گی کرٕنۍ۔

جراٗثیم۔< ع: جَرثومۃ] سہٕٹھا نکی تہٕ زاٗولی کیمی کرٕل یم نہٕ خوردبینو رۄس دِژینٛٹھ چھِ گژھان۔یم چھِ زاٗوِج سیپے ہش آسان، یموٗ سٟتۍ چھےٚ بیمارِ پھاٗلان۔

جراٗثیم کُش۔جراٗثیم گالن وول (دوا بیترِ)

جَرٕ۔[مؤل: جَر < س: جھَرَ] ہِکہٕ تہٕ زورٕ۔یلہٕ پاٗٹھی چھۄٹلوٕ چھۄٹلوٕ آبک بیترٕ وَسُن۔

جَرُن۔[مؤل: جَر < س: جَٹ]لاگُن ییٚہناوُن۔ (کُنہِ پٹھ کانٛہہ چیز، خاص کرِتھ زیورس پٹھ کرٛانکھ یا نگ، جواٗہر، پوٚنہٕ بیترِ)

جروگہٕ۔ن۔مؤل: جروگ < ہ: جھروکھا < س: جالہ + اکشہ] سوٗ ب پیٚنہٕ پادشاہ لۄکن اوس بٕتھ ہاوان۔

جَر جَر۔[ن۔مؤل: جَر جَر < آوازِ پٹھ] پوٗنۍ تیز وسنک شور۔

جَرسی، جُرسی۔اکہِ قسمٕچ ہیر ہٕنیان۔

جرنائل۔ ن۔مؤل: جرنائل <انگ: جنرل General
گُنہِ فوجک سارِوے تھۆد افسر۔ فوجس منز بوڈ
عوہدہ۔ گرنائلس کھۄستھ تہٕ فیلڈ مارشلس ؤستھ
فوجی افسر۔
جرنیلی سڑکھ۔ پوختہٕ سڑکھ یتھ مُلکہٕ چِن بیین سڑکن ستی
واٹھ آسہِ۔
جزا۔[ن۔مؤل: جزا<ع: جزا] ۱۔ کُنہِ کامہِ ہُند رُت
پھل۔ ۲۔ کنیک بدلہٕ، مُڑ۔
جزاک اللہ۔[<ع: جزاک اللہ] ۱۔ خودا دیہ نے رِژ
مۆزوٗری (آہی پأٹھی ونان) ۲۔ شاباش۔
جزع تہٕ فزع۔ وَدُن رۄن۔ لبلہٕ کرنہٕ (ورگہ پأٹھی)
سخ زار پار گرُن۔
جست۔[ن۔مؤل: جست <س: دستا]۔ زسُد۔ ناگ۔
جستہٕ خاز۔ ن۔مؤل: جستہٕ خاز <ف: جست وخیز] سخ
کوٗشش۔ ووتھ ژھانٹھ۔
جسر[ن۔مؤل: جسر <؟ع: جسر] ہیر، لۆکہٕ ترٛ پہٕ ترٛ پھ۔
ژبلہٕ ژبل۔ لۆکہٕ ارساتھ۔
جغرأفی۔ م۔مؤل: جغرأفی <انگ: جیوگرافی Geography۔
زمینہٕ ہندِ سطحک تہٕ موسمن ہیتر ہند عِلم۔ بُتراُژ
زان۔
جفا۔[ن۔مؤل: جفا <ع: جفا۔ جفو]۔ ۱۔ ظُلم۔ جبر۔ سختی۔
زورزبردستی۔ ۲۔ بےوفأیی۔
جفا کار۔ مؤل: جفا کار <ع: جفا+ف: کار] ظالم
بےرحم۔ بےعار۔ ستم گار۔
جفا کأری۔ ظلم۔ ستم۔ سختی۔
جفاکش۔[<ع: جفا+ ف: کش]۔ جکھن وول۔
میحنتھ کش۔ سختی ٹلن وول۔
جفاکشی۔ میحنتھ مشقتھ۔ زُو جان ژٹُن۔ نَم ژَم
گاٹنی۔
جکھ۱۔[ن۔مؤل: جکھ <ہ: جھک]۔ ژکھ۔ شرارتھ۔ تُو۔
جکھ کھسُن۔ شرارتھ کھسُن۔ ژکھ کھسنی۔ تُو یِنی۔
جکھ۲۔ ن۔مؤل: جک <انگ: جیک Jack۔ اکھ
شستر وآلہٕ یُس لأری ہیتر شیرن وِزِ پنڈ رٹنس
چھُ لگان تہٕ یمہٕ ستی موٹر یا گاڑی پتھرِ پیٹھہٕ
تھۆد دروزان چھے۔
جکھُن۔[ن۔مؤل: جکھ] سخ میحنتھ کرٕنی۔ کُنہِ کامہِ
پتھ زُو ژٹُن۔
جکھُن جۆرُن۔ میحنتھ مۆزوٗری کرٕنی۔ اَتھو ستی
کأم کرٕنی۔
جکھ جھکھ۔ م۔مؤل: جھکھ جِک <پراکرت: جھنکھ]
بکواس۔ بکھرِ۔ بکھ بکھ۔ دنأسیرِ۔
جکھ دِنی۔ ۱۔ زبردس کوٗشش کرٕنی۔ ۲۔ بڈ بڈ کرٕ کہٕ
دِنہٕ۔ پھبزاردٕنی۔ سخ وولُن۔
جگ۱۔ ن۔مؤل: جگ <پڑاکرت: جکہ۔ س: یجنیہ۔
۱۔ یگنی۔ ہون۔ ۲۔ بڈ دیچ ووسہٕ دروسہٕ۔
۳۔ دانہٕ ہیترِ لونہٕ نِچ ووسہٕ دژ وسہٕ۔ سُہ جشنہٕ

یُس دانہِ لونن وِزِیاوٹن وِزِچھِ مناوان۔

جگہٕ یزٕمَن ۔ا۔ ہوَن کرَن وول۔ جگ کرن وول۔

۲۔ ہوٗنٛک خرٕچ بزدار۔۳(ورگہٕ پأٹھی) کُنہِ ووسہِ دروسہِ منٛز ہنگہٕ تہٕ منگہٕ اورٕ یورٕ کرن وول۔

جگ۲۔ ن۔مۆل: جگ <انگ: جگ Jug۔اکھ قِسمُک سۆن آبہٕ بانہٕ یتھ تھپھ تہٕ توٗنتھ ہش آسان چھےٚ۔

جگ۳۔[ن۔مۆل: جَگ] اکھ أبی جاناوار۔لئِد رِرَنٛگہٕ اکھ أنٛز ذاتھ۔

جگر۔ ن۔مۆل:جگر <انگ: جگر Jaeger اُٹوپہِ ہُنٛد اکھ خاص قِسم ،یہ چھُ پیرس بناونہٕ یوان۔ بلیک لاواٹوٗپ۔

جگر گوٗٹھ ۔ اکھ قِسٕمچ بنٛگہٕ۔

جگہٕ ۔جگہٕ پھمب ۔پژون پھمبہٕ وٹن۔

جگُر ۔یُس خامخاہ بیٚین تھوس آسہِ انان۔جگرٕ تلن وول۔

جَل۱۔[ن۔مۆل: جَل] سۆری رنٛگہٕ أکس جاناوارٕ سُنٛد ناویس میٹھ آواز آسان چھےٚ۔

جل۲۔[ع: جلد]۔جَلد۔ فورَن۔ وُژھہِ سان۔ ؤلی ؤلی۔ژوٗتُر۔تیز۔

جَل جَل۔ [<ع: جلد]ؤلی ؤلی۔ ژوٗتر ژوٗتُر، تیز تیز۔

جلنٛدَر۔ ن۔مۆل: جلَنٛدَر <س: جلَنٛدھر] اکھ بِمارِ ہُنٛد ناو یمہِ ستیٚ یڈ منٛز آب سمان چھُ۔

جلاد۔[ن۔مۆل: جلاد <ع: جلاد۔ جلد]ا۔ مارٕ واتُل۔ پھأسی دِنہِ وول وول۔ کأتُھس کھارن وول۔ ۲۔(ورگہٕ پأٹھی) سخ ظأٗلم، بےٚ رحم۔

جلال۔ [ن۔مۆل: <ع: جلال۔جَل]شانہٕ شوکتھ۔ دِوَتھ۔شۆب۔تیز۔

جلاو۔ ن۔مۆل: جلاو <پرٛاکرت: جلاو <س: جُول+ آپےَ۔ا۔تھزنارٕ ریٚہہ۔ جَم جَم۔ زوٗنٛگ۔ ۲۔چمکھ۔ مۆلہٕ مایہ۔۳۔(ورگہٕ پأٹھی) تیز بُخار۔سخ تپھ۔تپٕک زور۔

جلاودیٚن ۔ا۔ پرٕزلاوُن۔تپہٕ تپہٕ کرناوُن۔ چمکاوُن۔ ۲۔ہُد کھارُن۔ مرتبہٕ کھارُن۔

جلاو گنٛڈُن ۔ا۔ نار تیزُن۔ ریٚہہ تیزٕنی۔ جَم جَم ہیوٚن۔ ۲۔ سخ تپھ کھَسُن۔ تپہٕ ستیٚ دزُن۔۳۔(ورگہٕ پأٹھی) پھوشنہٕ ستیٚ أنٛدرٕ دزُن۔حسدٕ کِنی ریٚہہ گنٛڈٕنی۔

جلاو لگُن ۔چمکھ کھسٕنی۔ مۆلہٕ مایہ سپدُن۔

جلاو ہیوٚن۔ ریٚہہ گنٛڈٕنی ۔زوٗنٛگ لگُن۔ نارٕک زیادٕ بزادُن۔م: پھمبہٕ تومبس تہمبر پییم۔ وُچھتہٕ کوٗ تاہ جلاو ییم۔(پرکاش رام)

جلایہِ وطن۔پننہِ مُلکہٕ منٛز کوٗ ڈمت۔ملک بدر کوٗرمت۔

جلایہِ وطن کرُن۔پننہِ وطنہٕ نیبر کڈتھ ژھُنُن۔ ملک بدر کرُن۔

جلایہِ وطن گرٕژھُن ۔پننہِ وطنہٕ منٛز نیبر کڈتھ ژھنہٕ

یُن ۔ملک بدر گرنہٕ یُن ۔

جٕلُس ۔[ن ۔موٗل :جٕلُس]۔اکہِ قسمٕچ ژج یوٗسہٕ پتھ کالہِ تتھ گامس ہوٗان آسی یوٗت کانٛہہ فرہنگی چکرس گرِٛتھ ہے ۔

جٕل ترٕنگ ۔ن ۔موٗل ۔جل ترٕنگ <س :جلہ+ترٕنگہ]

بیٛون بیٛون میژٕ آبہٕ برِتھ چیٖن پیالہٕ ۔تِمہ کانٛہہ وٗتی واینگ اکھ ساز ۔

جٕلد ۔ژٕلی ژٕلی ۔فورٕن ۔تیز ۔وُژھہِ سان ۔

جلد باز ۔وُتاوٕلی ۔باٛنٛبری ۔پرٛنہٕ پیٹھی جلدی کرن وول ۔

جلدبٲزی ۔تیزی ۔وُتاوٕلی ۔چھٲر ۔لارٕ لار ۔

جلدی ۔(کُنہ کامہِ منٛز)تیزی ،باٛنٛبر ،ژوٗتریر ۔ژٕلی ژٕلی ۔

جلدی آسٕنی ۔فُرصت نہٕ آسٕنی ۔باٛنٛبر آسٕنی ۔

جلسہٕ ۔ن ۔موٗل :جلس <ع :جلسۃ ۔جلس ۔] کانٛہہ خاص کتھ مناونہٕ باپتھ یا کُنہٕ پیٹھ سوچ کرنہٕ باپتھ لوٗکن ہُند سمٕت ۔

جلسہٕ بُلاوُن ۔کُنہِ خاص موقس پیٹھ کُنہٕ خاص کامہِ باپتھ لوٗکھ سوٗمبراوٕنی ۔

جلسہٕ کرُن ۔کُنہِ خاص موقس پیٹھ لوٗکن ہُند یکہٕ وٕٹہٕ سمُن ۔

جلگوزٕ ۔[ن ۔موٗل :جٕلگوز <ف :چلغوزہ]۔اکہِ قسمُک ہوٗکھ میوٕ ،اتھ چھےٚ پیٹھہٕ بُرٕژلی کنٛڈ تہٕ أنٛدرٕ رگوٗج آسان ۔

جٕل وٕترٕ ۔[م ۔موٗل :جٕل وٕتر <س :جُول+پتر]سہ ہوٗکھ پھَل یُس ہونس لگان چھُ ۔

جٕلوٕ ۔[ن ۔موٗل :جلو <ع :جلوۃ]ظوٗہوٗر ۔گاش ۔نوٗر ۔دیدار ۔درشُن ۔

جلوٕ دیُن ۔ظوٗہوٗر ہاوُن ۔دیدار دیُن ۔درشُن دیُن ۔

جلوٕ گر ۔ا ۔جلوٕ ہاون وول ۔دیدار ہاون وول ۔درشُن دِنہٕ وول ۔۲ ۔نوٗن ۔ٹاکارٕ ۔

جلوٕ ہاوُن ۔ا ۔دیدار دِیُن ۔بُتھ ہاوُن ۔پان ہاوُن ۔درشُن دیُن ۔۲ ۔پنُن بجر ہاوُن ۔

جمع ۔[<ع :جمع]ا ۔سوٗمبرٕن ۔سمٕنٛج حالتھ ۔۲ ۔رقمن ہُند میزان ۔ٹوٹل ۔۳ ۔(حسابس منٛز)گرٛند سوٗمبرنُک طٔریقہٕ ۔۴ ۔بچتھ ۔پتھ پلہِ تھوومُت پٲنسہٕ ٹوٗنک بیترٕ ۔وٕتھ ۔

جمع أنُن ۔وٕتھ کھارُن ۔انٛد واتناوُن ۔فصلس کھٔل کرُن ۔

جمع روزُن ۔أتی رزُن ۔پتھ کُن روزُن ۔سمُن ۔

جمع کرُن ۔ا ۔چھکرنہٕ آمٕتی چیز بیترٕ سوٗمبراوٕنی ۔یکہٕ وٕٹہٕ تھاوٕنی ۔۲ ۔پٲنسہٕ ٹوٗنک بیترٕ پتھ پلہِ تھوُن ۔بچتھ کرُن ۔سوٗمبرُن ۔أتی تھوُن ۔پتھ کُن تھاوُن ۔۳ ۔کُنہِ رقمس بیترٕ پشہٕ تراوُن ۔بیٛیہٕ ہٕن ہرراوُن ۔۴ ۔میزان کرُن ۔رقم بیترٕ گنٛزرِتھ وُچھُن کُلٕ کوٗتاہ واتہٕ ۔۵ ۔وصوٗل ژھنُن ۔کھاتس تراوُن ۔

جمع گرٛھُن ،جمع سپدُن ۔ا ۔سمُن ۔سوٗمبراونہٕ یُن ۔

امبر لگُن۔ ڈیر کھسُن۔٢۔ واریاہن لۄکن ہُنْد اکہِ اکہِ کُنہِ جایہِ سمُن یاژ ستھ یُن۔٣۔ پاٚنسہِ ٹۄنک بیترِ پتھ پلہِ روزُن۔ بچُن۔ بچتھ سپدُن۔ ٤۔ کھاتس منز لیکھنہٕ یُن۔ وصوٗل سپدُن۔

جمع یُن۔ ١۔ حسابس منز مجراہ میلُن۔٢۔ (خاٚہش) پۄرٕ سپدنی۔ م، طمع جمع یُن۔٣۔ وٹتھ یُن۔

جمع بٔندی۔ سُہ کھاتہٕ یُس پٹھواری سٕ لش آسان چھُ تہٕ یتھ منز پرٛتھ کاشکارٕ سُنْد ناو، کھاتُک روقبہٕ، نمبر تہٕ مالٕکی یُک تفصیل بیترِ درج آسان چھُ۔ اتھ چھِ "جمعبندی رجسٹر" تہٕ ونان۔

جمن پٔتر۔ م۔ مۄل: جمن پتر < پراکرت: جمہ < س: جنمہ + پتر] زنمہٕ پٔتر۔ ذاتُک ٹیٚکِنۍ۔

جماتھ۔ م۔ مۄل: جماتھ < ع: جماعۃ] ١۔ کھیج۔ ٹۄلی۔٢۔ ٹۄلہٕ۔ دۄر۔ فرقہٕ۔ پارٹی۔٣۔ مجلس۔ سبا۔ انجمن۔٤۔ کلاس۔ درجہٕ۔٥۔ واریاہن لۄکن ہُنْد سمت۔٦۔ امامس پتہٕ پرنہٕ یِوٕنۍ نماز۔

جماتھ پرٕنۍ۔ واریاہن لۄکن ہنز یکہٕ وٹہٕ نماز پرٕنۍ۔

جماتھ تیار آسنۍ۔ فرض نمازِ باپتھ لۄکھ صفہٕ گنٛڈتھ آسنۍ۔

جماتھ کرٕنۍ۔ موٗتھ کرٕنۍ۔ واریاہن زنبن ہُنْد سٕمتھ کُنہِ کامہِ نکھ دِیُن۔ یکہٕ وٹہٕ سمتھ کاٚم کرٕنۍ۔ باٚج بٔتھ کرٕنۍ۔

جماتھ گٔیہ کراماتھ۔ سبھا لۄکھ سٕمتھ چھِ بجہ بجہ کامہِ ہرٛکان اند واتناوتھ۔ م۔ اکھتہٕ اکھ گوکاہ۔

جماژ کھسُن۔ مدرسہٕ کہِ بۄنمہِ درجہ پٹھہٕ ہیٚرِمس درجس واتُن۔ تھدِس کلاسس کھسُن۔

جماژ وول۔ ١۔ سُہ شخص یُس واریاہ نفر ڈکھس تہٕ مدتس آسن۔ نرِ وول۔٢۔ یمی ہُنْد گریاژ مینس پٹھ جماتھ کاٚم آسہِ کران۔

جمادار۔ ن۔ مۄل: جمادار < ع: جمع + ف: دار] ١۔ میونسپل کمیٹی منز ملازمتُک اکھ عۄہدٕ۔ داروغہٕ۔ ٢۔ فوجُک اکھ عۄہدٕدار۔٣۔ زیُٹھ چپراسی۔ اردلی۔٤۔ پٹھوٗل۔ م، جمادار چھُم بنیومُت۔

جماداری۔ جمادارٕ سُنْد عۄہدٕ۔٢۔ (ورگہٕ) موقدٕمی۔ بٔلی زِچھر۔

جماداری لاگنۍ، ہاوٕنۍ۔ پٹھوٗلی لاگنۍ۔ بٔلی کُنہِ چیزس زیٹھ لاگُن۔

جمال۔ ن۔ مۄل: جمال < ع: جمال۔ جمل] خوبصورتی۔ جانٕ شکل آسنۍ۔ سوندر آسُن۔

جمال گوٹہٕ۔ ن۔ مۄل: جمال گوٹ < س: جیہ + پالہ + گٹکہ۔ م، ہ: جمال گوٹا]۔ پستہٕ مغزس ہیوٗ اکھ جنگلی موٗیُس کھنہٕ ستی میادٕ مُسِل چھُ گژھان۔

جُمن۔ ن۔ مۄل: جم < پراکرت: جمہ < س: جنمہ] ١۔ لگتھ گژھُن۔ لگُن۔ شٹھُن۔٢۔ کھوردرُن۔ مۄل دیُن۔ ٣۔ رنگ کھسُن۔ کامیاب گژھُن (جلسہٕ بیترِ)

جموتھ، جموتھ کرُن۔ < ع: جماعت] کُنہِ مذہبی کامہِ

باپتھ مسلمانن ہُند یکہٕ وٹہٕ سُمن تہٕ امہِ باپتھ اکھ
اُکس نادِدیٚن۔

جمبر۔م۔مۄل: جَمبر < تمبر [لفظچ بگرن] تمبر۔تیونگل۔
تتھ تمبر ونان یوسہٕ ریوایژ مۄجوٗب وَندس منز
بُمہٕ سنہٕ کاٗش دوہ ژمینہٕ پہوان چھےٚ تہٕ یمہِ ستی
ونہٕ کنہٕ گرمی چھےٚ پھیرنی ہوان۔

جمبر پیٚنی۔تمبر پیٚنی۔(ورگہٕ) ژمینہٕ وُشنیر پھیرُن۔
وَندٕ چ تیٚہہ سورنی۔

جمپ۔م۔مۄل: جمپ < انگ۔ جَمپ Jump ووٚتھ۔
ژھال۔

جَمپر۔ن۔مۄل: جَمپر < انگ: جَمپر Jumper اکہِ خاص
کٹایہ ہُند ژھوٚٹ فراک۔بلوز۔

جَم جَم۔ن۔مۄل: جَم جَم < پراکرت: جھام+جھام۔م،
آسامُی: [زَم زَم] نارِ بڑیٚہہ۔ژھٹہٕ مارٕنی ریٚہہ۔

جَم جَم بالے شالہ گٹہٕ والے۔یہ شُری بٲتھ چھِ شُری
تمہِ وِزِ ونان ییلہٕ تم الاوزالنس گندان چھِ۔

جَم جَم نارازبٹہٕ وار۔شُربن ہُند الاوزالنگ گندَن بٲتھ۔

جَم جَم ہیوٚن۔زوٗ نگ لگُن۔کنہٕ چیزس وُچھان وُچھان
ہیوٚن یا ریٚہہ ووٚتھنی۔کانٛہہ یا کینہٕ یکدم دزُن۔

جمسوزٕ۔[ن۔مۄل: جمسوز] اکہِ قسمک گلٹھ یا روغن
یُس سونرن لگان چھُ۔

جمشید۔ایرانک اکھ پرٛون مشہوٗر پادشاہ۔

جمکہٕ جمکہٕ۔وُہہ وُن نار۔نارٕ ژھٹ۔جَم جَم کروُن نار۔

جمکہٕ جمکہٕ ہیوٚن۔سخ نار ہیوٚن۔الاو جلاو گنڈُن۔
برٕ برٕ کران دزُن۔

جمگٹھہٕ۔ن۔مۄل: جمگٹھ < ہ: جمگھٹا < س: جنمہ+گھٹکہ]
بیرٕ بارے۔ژبلہٕ ژبل۔لۆکہ ارساتھ۔

جمگٹھہٕ کرُن، لاگُن۔بیرٕ بارے کرٕنی۔اُکی سےٚ
جایہِ ژُستھ یُن۔

جمنا۔ہندستانکہ اکہِ مشہوٗر دٕریا یُک نو ییمہِ کس بٕٹھس
پٹھ دِل، آگرہ تہٕ متھرا ہشہِ مشہوٗر جایہِ آباد چھےٚ۔

جَنتھ۔ [ن۔مۄل: جنت < ع: جنۃ]ا۔سورٕگ۔
بہشت۔۲۔سورگس ہِش جاے۔سو جاے ییٚتہٕ
آرامہٕ آرام آسہٕ۔۳۔سرٕ لنگہ کہِ اکہِ خانٛک ناو۔
جنتھ گار۔وُچھو ''جنتی''

جنتس گرٕھن۔سورگس واتُن۔آسائش پرٛاونی۔
رٕژرس ووُمیدوار سپدُن۔عاش کرٕنی۔

جنتی۔ل۔م۔جنتس منز روزن وول۔ ا۔جنتھ
گار۔سورگوٲسی۔ یہ چھِ کانٛسہِ مۄمتہٕ سُند ناو
یزتہٕ سان ہیٚنہٕ وِزِ ونان۔۲۔ نیک۔ رُت۔
جان (رِتس مۄہنِس مرنہٕ پتہٕ ونان)

جنتٕکی دواز یلہٕ گرٕھنی۔سبٹھاہ شاد کی تہٕ راحتھ واتُن۔
خاصکرِتھ گرمی منزٕ سوٚت سوٚت تہٕ سرٕ دہوایُن۔

جنٔتک ماز دوگل۔ ا۔سدٕ بوٚٹھ۔سیوٚد ساد انسان۔
۲۔سہٕ انسان یس نہٕ کانٛسہِ ہند ازروُن بیترٕ آسہٕ۔

جنٔتُل فردوس۔اکہِ جنٔتک ناو۔

جنتُل ماوا۔ سُہ جنتھ یێتہِ روٗس پناہ میلہِ۔ تھدِ تھۆد جنتھ۔

جنم اشٹمی۔ م۔ مؤل: جنم اشٹمی <س: جما شٹمی] زٕنمہٕ اشٹمی۔ (بأدرپیتھ گٹہٕ پچھہِ أٹھم) بگوان کرٛشنہٕ سُند زادوہ۔

جنتا۔ مؤل: جنتا <س: جنتا] عام لۆکھ۔ عوام۔

جنتری۔ م۔ مؤل: جنتر <س: ینترِ کا] سو (لوٗکٹ) کتاب، لکوٹہٕ یا جُزوِ بیتر ییتھ منز ستارن ہٕندِ گردشُک حال، وُری ہِکی تأریخ تہٕ دوہ درج آسان چھہِ۔ نٛیچھہِ پتٕر۔

جنجال۔ ن۔ مؤل: جنجال <س: جنجالہ۔] یُتھ عیال بأری یوسہ نہٕ وبترأ وِتھ ہیکہِ زِ۔

جنجال نألی گژھُن۔ ا۔ بۆڈ عیال اگادِ گژھُن۔
۲۔ (ورگہٕ) کُنہِ کھُرِس منز ہینہٕ یُن۔

جنجألی۔ کھُر اَنن وول۔ پریشان کرن وول۔ گیٚوٗر تُلن وول۔ لڑایہٕ گۆر۔

جنجوٗٹی۔ م۔ مؤل: جنجوٗٹی <ہ: جھنجھوٗٹی]۔ موٗسیقی منز اکہِ راگہِ ہُند ناو۔

جنجوٗری۔ م۔ مؤل: جنجور <ف: زنجیر] بٔرٛپڈی۔ ہأنکل۔ زٕنجیر۔

جنٛجوٗر۔ کُنہِ تھَرِ ہنٛز تِمہٕ لنٛجہٕ یمن نہٕ واریاہس کالس تراش آسہِ ہینہٕ آمُت۔

جنٛڈ۔ ن۔ مؤل: جند] ژٕٹ۔ پرٛون تہٕ رِنٛیوٗمُت پلو۔ دَجہِ لأگی لأگی پلو۔

جنٛدٕ ہرٛش۔ پرٛأنی جنٛدٕ شیرن وول۔ جنٛدٕ گۆر۔ جنٛدٕ سُون وول۔

جنٛدٕ گری باپار۔ زَچن پرٛانہٕ وارن ہُند کٕنُن ژُنُن۔ سو کأم ییمہٕ ستی ژھوٚٹھ آسہِ پیوان۔ (ورگہٕ پأٹھی) فقیر نظر۔ شِکس خوے۔

جنٛدٕ گری مول۔ ا۔ پرٛانہٕ وارِنو کھوتہٕ تھۆد قیمتھ۔
۲۔ تیٚوٗت تھۆد مول یُس نہٕ وِیپہِ یا شرٛ پہٕ

جنٛدٕ گۆر۔ ا۔ یُس پرٛأنی پلو کِنان ہیوان آسہِ۔
۲۔ یُس پرٛانین پلون لیفہٕ گیہہٕ بیترِ بناوان آسہِ۔
۳۔ (ورگہٕ پأٹھی) شِکس لد۔

جنٛدٕ لگنی۔ زچہٕ لگنہِ۔ غریبی نال وَلنی۔ شِکس یُن۔

جند موٗت۔ زَچل۔ جوتھہٕ۔

جندوٗر۔ ن۔ مؤل: جندوٗر <جنٛدٕ لفظُک ژھوٚٹر] ا۔ زچہٕ پلو۔ پلو ژٕٹ۔ ۲۔ نے ہِتی دجہِ لأگتھ پلو۔
۳۔ زچہٕ لیف یا وُرُن۔

جنٛڈ۔ ن۔ مؤل: جنڈ <س: جینتہ] عَلَم۔

جنٛڈ بردار۔ جنڈ رٹن وول۔ علم ہتھ پکن وول۔ (ورگہٕ پأٹھی) لیڈر، کُنہِ کتھہِ بروٚنہہ بروٚنہہ پکن وول۔

جنٛڈٕ تُلُن۔ (ورگہٕ) کُنہِ کامہِ بُتھ نیرُن۔

جنٛڈ دِتھ بِہُن۔ وُچھو "جنٛڈ دیُن"

جنٛڈٕ دیُن۔ ا۔ (ورگہٕ پأٹھی) کُنہِ جایہِ مطلب نیرنس تام تتھہٕ پأٹھی روزُن یتھنہٕ نہٕ تھپھے تلی زِ۔

اور یور ڈلنہٕ ورأے پتے روزُن ۔ کانٛہہ ملک فتح کرُن ۔

جنگ ۔ ن ۔ مؤل: جنگ < ف: جنگ] لڑأے ۔ یود ۔ جنگس نیرُن ۔ جنگ کرنہٕ نیرُن ۔ ژُونہٕ نیرُن ۔ ہر پیٹھ کمر گنڈُن ۔

جنگہٕ جَدل ۔ لڑأے ۔ ہَر ۔ جنگ ۔ مارِ مار ۔ خوٗن ریزی ۔

جنگہٕ جنگ ۔ ا ۔ لڑٲیہِ پیٹھ لڑایہ ۔ ژوواپاری لڑٲیہِ ۔ ۲ ۔ فساد ۔ ہَر ہَر ۔

جنگباز ۔ لڑأے کانٛچھن وول ۔ جنگس لور روزُون ۔ یُس جنگ ووتھنہٕ ستی پنُن فأیدٕ باسہِ ۔ یُس جنگہٕ منزٕ نیر ۔

جنگجو ۔ مؤل: جنگجوٗ < ف: جنگجوٗ ۔] لڑٲیہِ گوٗر ۔ ہٕرل ۔

جنگ کرُن ۔ لڑأے کرٕنی ۔ یود کرُن ۔

جنگنامہ ۔ (بأتن منزٕ) جنگچ ڈٕلیل ۔ جنگک (منظوٗم) قصہٕ ۔

جنٛگی ۔ ا ۔ فوٗجی ، سپاہ ۔ ۲ ۔ جنگک ، یتھ جنگس ستی واٹھ آسہِ ۔ م ، جنٛگی سامانہٕ ۔

جنٛگی جہاز ۔ سمندری جہاز یُس لڑٲیہِ منزٕ چھُ استیمال یوان کرنہٕ ۔

جنٛگی ہتھی یار ۔ سُہ سامانہٕ یُس لڑٲیہِ منزٕ چھُ لگان ۔

جنگل ۔ ن ۔ مؤل: جنگل < س: جنگلہ] وَن ۔ سو جاے یتہِ کُلی کُلی آسَن ۔ سو جاے یتہِ زَنڈ یا کچھ بیتر بے گنڈ پأٹھی کھوتمُت آسہِ ۔

جنٛگلی ۔ وَنہٕ ووتھمُت یا وَنہٕ وۄلُمت ۔ جنگلی ، یأغی ۔ بےٚ بوش ۔ یُس نہٕ تہذیب آسہِ ۔ جنگلس ستی تولُق تھووُن ۔

جنگلی ۔ ا ۔ جنگلک ۔ یُس یانہٕ جنگلس منزٕ آسان آسہِ ۔ ۲ ۔ ووکھہٕ ، وٕحشی ، بےٚ بوش ۔

جنگُن ۔ جکھُن ، کوٚشش کرٕنی ۔ مقابلہٕ کرُن ۔ جدُ جہد کرٕنی ۔

جنگلا ۔ م ۔ مؤل: جنگلا < س: جانگلہہ] صوٗفیانہٕ موٗسیقی ہُندا کھ مقام ۔

جنگلہٕ ۔ پچہٕ بَرن ۔ کاٹھکر ۔

جنوری ۔ ن ۔ مؤل: جنؤری ۔ < انگ: جنؤری ۔ January] عیسوی سنٛک گوڈنیک رِبتھ ۔ (دیسی پأٹھی) لگ بھگ اوٚ ڈاپوہتہٕ اوٚ ڈاماگک رِبتھ ۔

جَو ۔ ن ۔ مؤل: جو < ف: جَو ، پراکرت: جَو < س: یَو] (ل ۔ م) وُشکہٕ پھوٗل ۔ (ورگہٕ) رژھا ۔ مویا ۔ م: تھنہِ جوادی تَو ۔

جواب ۔ ا ۔ پرٛژھمتس اور وۄنمُت ۔ ۲ ۔ سوالُک حل ۔ ۳ ۔ روٗخصتھ ، تولُق ژٕٹُن ۔ ۴ ۔ نکار ۔ ۵ ۔ جورٕ ۔ ہیٚوٗ (دوٚیم)

جوابس جواب دیُٚن ۔ واپس جواب دیُٚن ۔ وادس وادکرُن ۔ گستأخی کرٕنی ۔

جوابہٕ داوا ۔ (جوابِ دعوىٰ) مدالہٕ ہٕندِ طرفہٕ عرضی داوا ہٕک جواب ۔

جَواب دِہی ۔ (گُنہٕ مالس منزٕ) ذمہٕ دأری باپتھ باز

خاص۔

جواب دیُن ۔ا۔کارِ کرتوٗتن ذمہٕ وار آسُن ۔ اَثر کرنک کانٛہہ مناسب وجہ وُنُن ۔ مِ،خود ایس نش کیا جواب دِکھ۔۲۔بےٚ کار گڑھُن ۔۳۔مرُن۔ژونیرُن۔

جواب دِیٚہہ ۔ذمہٕ وار۔

جواب رٹُن ۔ا۔کانٛہہ کتھ بیترِ پرٛژھت یہ کیٛژھا اوِرٕ ونہٕ یِیہ تہٕ بوزُن ۔۲۔ کُنہِ اعتراضک یا باز خاصُک کأنٛسہِ نشہِ تردید بوزُن۔۳۔ یہ نہٕ وومید آسہِ تہٕ بوزُن پیٚون ۔ مِ رٹھتہٕ وونی جواب۔

جواب طلب ۔ا۔ یتھ جواب دیُن آسہِ یا پیٚیہٕ۔ یتھ جواب منگنہٕ آسہِ آمُت ۔۲۔باز خاص۔ پرٛژھہٕ گاٛر۔

جواب طلبی۔ بازخاص۔پرٛژھہٕ گاٛر۔

جواب کرُن ۔ا۔نکار کرُن ۔۲۔ نوکری بیترِ منٛزٕ کڈُن ۔۳۔یُس کینٛہہ منگنہٕ یا پرٛژھنہٕ آسہِ آمُت سُہ چھوٚنے واپس کڈُن۔

جواب نہٕ آسُن ۔سأری نے کھٕستھ آسُن ۔یتھ کانٛہہ یا کینٛہہ آسہِ تیٚتھ نہٕ بیا کھ یا پیٚیہٕ کینٛہہ آسُن ۔سبٹھا موٗلُل آسُن بے مثال آسُن ۔

جواب نہٕ پھورُن۔ جواب نہٕ دِتھ ہیکُن ۔ ءگٹھ گوجہِ گژھنہٕ۔

جوأبی تار۔سوتار یٚیمہ کہِ جوابہٕ باپتھ تار دِنہٕ وول گوڈے پوٗنسہٕ بَرٕ۔

جوأبی کاڈ۔ سُہ دوٗگُن کاڈ: یتھ اکھ حصہٕ جوابہٕ باپتھ آسہِ۔

جواز۔ن۔موٗل: جواز<ع: جواز۔ جوز]جائیز آسُن۔ کانٛہہ کتھ بیترِ ٹھیکھ تہٕ جائیز آسنٕک وجہ یا ثۆبوٗتھ۔

جوان۔ موٗل: جوان<ف: جوان، پرٛاکرِت: جُوان <س: یُوَنہ]لوکچارٕ پتہٕ تہٕ اڈوَر واتنہٕ بروٚنٛہہ وأنٛسہِ ہُند انسان ۔یُس یاوُن آسہِ ۔چوٚٹھہٕ۔ وُژھ وار۔

جوانس کیا کرِ درٛٹھ پاٚنٛژُک ۔ جوانس چھنہٕ خطرٕ ٹارِ کھسان ۔ بہوٗ دُرس چھنہٕ بلاے پوٗشان۔

جوانہِ ہَر ۔پھٹہٕ پھٹہٕ کرٕونی جوان زنانہٕ۔

جولنہِ بہوٗ دُر۔جان ژوزہتہٕ وول تہٕ جوٗرتھ منٛد (انسان)

جوانہٕ جاٛہِل ۔سُہ جوان یُس نہٕ پتھ بروٚنٛٹھ وُچھِ وُچاپہٕ۔

جوانہِ رانا۔چوٚٹھ جوان یُس پھٹہٕ پھٹہٕ کرٕونی جوأنی آسہِ۔

جواں جاٛہلی کرٕنٕی ۔ پتھ بروٚنٛہہ وُچھنے خطرس منٛزٕ پان ژھُنُن ۔ژوٗس رِگندتھ کینٛہہ کرُن ۔

جواں مرد۔بوٚہدُر۔دلیر۔

جوان مردی۔م۔موٗل: جوان مردی<ف: جواں مردی۔] دلیری،بوٚہدری۔جُرتھ مٔندی۔

جوأنی۔ ا۔لوکچارٕ پتہٕ تہٕ اڈوَر آسنہٕ بروٚنٛہم حالتھ۔

۲۔یاوُن۔یاوٕنکہ دوہ۔۳۔بہارتہٕ جہار۔

جوٲہری۔ن۔مؤل: جوٲہر <ع: جواہر] لال۔ کاںٛہہ قیمتی کٔنۍ یوسہٕ زیورس یا زیبأیشہِ لگہِ۔

جوٗہرۍ ا۔ن۔مؤل: جوٗہر < گ: جوٗہر] ا۔کُنہِ چیزُک ستھ۔عٕطر۔۲۔قصبٕک کمال۔

جوٗہر۲۔ٹاٹُر۔

جوٗہرۍ۔مؤل: جوٗہر <ع: جوہری]۔مٔنز، لال جوٲہر کٔنن وول۔لال شناس۔

جٕہل۔ن۔مؤل: جٕہل <ع: جٕہل]ا۔نہٕ زانُن۔ مُڈٕگی۔۲۔کُنہِ کتھِ بیترِ پٔٹھ جُتھ (کرٕنی)۔ یوٗرک نہٕ بوزُن۔ نٔو واد واد۔۳۔ژٕکھ کرُوٗد۔ پھوشٕنی۔

جٕہل کھٔسُن۔سخ شرارتھ کھٔسُن۔ژھکر کھسٕنی۔ژٕکھ کھسٕنی۔تٔتر کھسٕنی۔

جٕہلی۔یس جہل آسہِ کھسان۔یُس نہٕ یوٗرک بوزِتہٕ اورے جانٛگر کرِ۔یُس نہٕ بوزُن آسہِ۔

جہاد۔ن۔مؤل: جہاد <ع: جہاد۔ جہد]اسلامہٕ مؤجوٗب کینٛژن حالتن منٛز کأفرن خلاف مسلمانن ہُند جنگ۔۲۔(کُنہِ رِتہٕ مقصدٕ باپتھ) جدُجہد۔۳۔نفس قوبوٗ کرنہٕ خاطرٕ پیاپے کوٗشِش۔

جہار۔ن۔مؤل: <?] ا۔یاوُن۔کاڈگش (زنانہٕ ہُند) ۲۔پھوٗلتھ آسُن۔برجستہٕ آسُن (فصلک بیترِ)

جہاز۔ن۔مؤل: جہاز <ع: جہاز]۔ا۔سفر بیترِ کرنہٕ باپتھ اکہِ قسمٕچ سبٹھا بڈ سمندری ناو۔۲۔اسمأنی جہاز۔ہوأیی جہاز۔

جہاز ران۔سمنٛدری جہاز چلاوَن وول۔

جہان۔ن۔مؤل: جہان <ف: جہاں] زٕگتھ۔دُنی یا سنسار۔سور عالم۔

جہاں پناہ۔ل۔م۔سُہ ییٚمی سٕندِس پنہس تل دُنیا آسہِ۔(رتہٕ دٕپتھ گو) پادشاہ (یِزتہٕ کنٛہ وِنان)

جہلتھ (جہالتھ) ۔م۔مؤل: جہالتہٕ <: جہالت] ا۔ازأنل۔۲۔(یوٗرک) نہٕ وپُن۔کٔج بحثی۔ وُچاپہ گی۔

جہلتھ کرٕنی۔جانٛگر لاگُن۔کٔج بحثی کرٕنی۔

جہنم۔ن۔مؤل: جہنم <ع: جہنم۔ عبرانی۔ گیہنم] ا۔دوزخ۔نرک۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) (سو جاے) ییٚتہِ دِلس مُوأفق ماحول آسِنہٕ۔مُصیبتٕچ جاے۔

جہنمٕنی تاو۔گرشمہٕ کرٛاے۔تاپہ ژٕنڈ۔

جہنُمن ژوٗک۔ا۔روحٕک سٕخ ذلالتُک مقام۔ واٗل۔۲۔سخ عذاب۔

جہنم گار۔ا۔جہنمی۔۲۔سبٹھاہ بدکارتہٕ پیچھ انسان۔

جہنم یُن۔(اکھ وِژ ہوو) دوزخس گرٛژھن۔نرکس گرٛژھن۔م، تیٚتھ بین تس جہنم یتھ اسہِ ستی وِژون۔

جہنمی۔ا۔جہنم گار۔دوزخی۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی)

بدکار۔ کھوڈٕ پھیٚچل۔ شیطانی کارکرن وول۔

جٕ۔ ن۔ مؤل: جٕ <جیَہ] زٕے۔ یہ لفظ چھُ اٰہی پاٹھی، خار پاٹھہٕ پاٹھی ورتاونہٕ یوان۔

جٕ جٕ کار۔ یہ چھُ اکہِ قسمُک اٰہی پاٹھ۔ جیت لبہٕ نٕک، زینہٕ نٕک ناد۔

جابجا۔ جایہِ جایہِ، شایہِ شایہِ، پرٛتھ جایہِ، ہُتہٕ یٮ۪تہٕ۔

جاداد۔ ن۔ مؤل: جاداد۔ <ف: جایداد] مال دولتھ۔ دیار۔ زمین۔ مکانہٕ بیترِ یہ کینٛژھا کانٛسہِ پننہِ ناوِ آسہِ۔ وِیُٛژ پوٚژھ

جاد۔ مؤل: جاد <ف: زیادہ] زیادٕ۔ ژوٚر۔ ہُر۔ علاوٕ۔ ہُر یمانہٕ۔ سٮ۪ٹھا۔

جادٕ ے۔ ہنا ژوٚر۔ جادٕ پہَن۔ پرٛنہٕ پیٛٹھی۔

جاڈن۔ م۔ مؤل: جاڈن <ہ: جھاڑن]۔ ژژھہِ پلو۔ ژژھ سُہ پلو یٚمہِ ستی کانٛہہ چیز صاف یِیہ کرنہٕ۔

جار۔ ن۔ مؤل: جار <س: جھاڑ۔] قندیلہٕ۔ اکہِ قسمُک شمع دانہٕ یتھ سٮ۪ٹھاہ لنگ لٔنجہِ آسان چھےٚ۔ یُس تالوس الوندٕ اونہٕ یوان چھُ۔

جارٕ دیُن۔ ن۔ مؤل: جار <؟ پراکرِت: جھاڑ] خٔجل کرُن۔ رُسوا کرُن۔ اُڈٕ اُڈٕ کڈُن۔

جارٕ لگُن۔ خٔجل گڑھُن۔ اُڈٕ اُڈٕ نیرُن

جارجٮ۪ٹھ۔ <انگ: جارجٮ۪ٹ Georgette]۔ اکھ سٮ۪ٹھا زٔوٕیُل مولُل ریٚشمی کپُر۔

جافُر، جاپھُر۔ ن۔ مؤل: جافُر <ف: جعفری]۔ اکھ پوش۔

جافری زٔد ژھُنٛد پوش۔

جافری رنگ گڑھُن۔ ۱۔ لیدٕ رُن۔ زرٕدی پھیرٕنی۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) ژٕ ہرنہٕ ستی بتھس رنگ ڈلُن۔ بُسہٕ لگُن۔

جافری کام۔ ؟ <ع: ذخیرہ] اکہِ قسمٕچ پنجرٕ کاری۔

جاکٹ، جاکٮ۪ٹھ۔ ن۔ مؤل: جاکٹ <انگ: جیکِٹ Jacket]۔ اکہِ قسمٕچ صدٕری۔

جاگاتھ۔ (جایہِ ہنز) گنجایش۔ مکانٮ۪تھ۔

جاگاہ۔ وُچھو "جاگاتھ"

جاگر، جانگر۔ ن۔ مؤل: جانگر <پراکرت: جھگڑ]۱۔ کُنہِ کتھِ پٮ۪ٹھ پنٕن کٔچل باہ موٚن کرُن تہٕ بڈٕ بڈٕ کرٕ کہِ دِنہٕ۔ چرٕ۔ ۲۔ آٹک پاٹک کرِتھ یَب ہیوٚن۔ ۳۔ جانگر کرن وول۔ پنٕن کٔچل باہ من کرن وول۔

جاگر کرُن۔ کرٕکھ لاگِتھ پرٛزس نہوٚن گل دِنٕچ کوٗشش کرٕنی۔ کرٕ کو ستی جوٚٹ کرُن۔

جالر۔ اٰنٛز ل۔ زالہِ کڈِتھ دَشہٕ۔

جالکھدوٗز۔ یَرمہٕ کام کرن وول۔ گوپہٕ کام کرن وول۔

جالکھدوٗزی۔ یَرمہٕ کام۔ (ویٚٹھ) ٹوپہٕ کام۔ نمدن گبن بیترِ پیٹھ یا پوٗٹ چھاوٕنٕچ کام یا کسب۔

جالارٕ۔ ن۔ مؤل: جالار <س: جھل لری۔ م،ہ: جھالر] جالہِ کام کرِتھ کُنہِ پلوٗک حاشیہٕ۔

جالساز۔ مؤل: جالساز <ع: جعل+ف: ساز]۔ ۱۔ یُس

اَپزٕ دستاویز بناوِ۔۲۔ٹھگ۔دوکھٕ باز۔ژھلہٕ گوٚر۔فند باز۔دُپن دلاز۔دُپھن دلاز۔

جالسأزی۔ٹھٔگل۔دوکھٕ بازی۔دُپن دلأزی۔دُپھن دلأزی۔فند بأزی۔

جال کرُن۔ا۔دستاویزس قلم ژانُن۔اپزٕ دستاویزٕ بناوُن۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) فند کرُن۔دوکھہٕ ورتاوُن۔ژھل کرُن۔

جام ا۔ن۔مؤل: جام <ف: جام] شراب چَنٕگ پیالہٕ، کھوس۔سُہ گلاسہٕ بیترٕ یٚیمہٕ ستہٕ شراب چیوٚ زِ۔

جامِ جَم۔جمشید بادشاہ سُند شراب چَنٕگ پیالہٕ یٚیمہٕ مَنٛزٕ تس روایژ موجوٗب سارِ دُنیہُک حال لبنہٕ اوس یوان۔

جامِ جمشید۔وُچھو "جامِ جَم"

جامِ صحت۔سُہ شرابہٕ پیالہٕ یُس کأنسہٕ ہُندِ اوٗرزوٗ کانچھنہٕ باپتھ چَنہٕ یا چاوَنہٕ ییہ۔

جامہٕ کھوس۔ن۔مؤل: جامہٕ کھاس <ف: جام+کاسہ] بوٚڈ کھوس۔بوٚڈ پیالہٕ۔

جام ۲۔ن۔مؤل: جام <انگ: جام] مورَبہ۔

جامع مسجد (مَشید)۔م۔مؤل۔جامع مسجد <ع: جامع مسجد] (کُنہِ علاقٕچ) بُڈ مَشید۔سرینگرس منٛزٕ نوٚٹسِ نکھہ کشیرِ ہنٛز ساری وٕ ے کھوتہٕ بُڈ مَشید، اتھ چھ بُڈ مَشید تہٕ ونان۔

جامَن۔کاوٕ دِچھٕ رنگہٕ اکھ میوٕ، چھُ مَزٕ کنہِ ژوش آسان۔

اتھ چھےٚ اَر بیترِ کہ پأٹھی أنٛٹھ تہٕ آسان۔

جامہٕ۔ن۔مؤل: جام <ف: جامہ] ا۔نألی لاگنُک پلو۔
۲۔گوڈَن تام اکھ قسمُک پلو یُس بچہ کُٹہ تہٕ ژٔن واجنہٕ ژٔن وِزِ نألی لاگان چھےٚ۔یہ چھُ کمبرس نِش چُست تہٕ تمہٕ بون واریاہ کھوٚل تہٕ پھُچہٕ گرتھ آسان۔اتھ چھےٚ گوٹہٕ کنأری بیترِ تہٕ لأرِ گتھ آسان۔

جامن منٛز نہٕ روزُن۔ہوش ڈٔلنی۔بدحواس گژھُن۔

جامہٕ تختہٕ۔اکہِ قسمُک کھٔستھ کامہٕ دار شال۔

جامہٕ خانہٕ۔ا۔پلو بدلاونُک کُٹھ۔۲۔لوکُٹ سجأوِتھ گُچھِ کُٹھ یتھ منٛز بڈی موٚہنوی خاصن ستی بہان اُچھ۔

جامہٕ ژٔنی۔پلون چاکھ دیُن۔(ورگہٕ) جیرِ یُن۔ہُٹس پیٹھ واتُن۔

جامہٕ گنٛڈٕنی۔ا۔(ژٔن وألی سُند یا حأفی بیترِ ہُند) ژٔنہٕ باپتھ خاص پلو لائنی۔۲۔(ورگہٕ پأٹھی) کُنہِ کُن شٔکل گنٛڈٕنی۔کُنہِ کُن ہاوُن۔

جامہٕ مَنٛز رِتھ بِہُن۔کانٛہہ کأم موکلِتھ سوکھہ سان بِہُن۔فکرِ ذکرِ روٚس بِہُن۔بےٚ غم پأٹھی روزُن۔کوٚنڈ کاٹھ کرِتھ بِہُن۔

جامبر۔زٕبن، میٚژ یا کنہِ بیترِ سارنہٕ باپتھ دون ڈنڈن منٛز باگ بنووُمت پٹٔل۔

جامٹری۔م۔مؤل: جامٹری <انگ: جیومٹری Geometry] علمِ حسابُک اکھ شاخ۔ییٚوٚن آکارن ہٕندِ آڈو باڈو

کہِ میٖڑک عِلم۔

جام دأنی ۔م۔مؤل: جامدانی <ف: جامدانی] اکہِ کیٖڑک ناوِیتھ بۆڑِ وۆنتھ چھےٚ آسان۔

جاموار۔ ن۔مؤل: جاموار <ف: جاموار] کأشرِ شالُک اکھ کھُستھ قسم۔

جان ا۔مؤل: جان <فِ: جان]۔ا۔زُو ۔زندگی۔ رۆح۔پڑان ۔۲۔طاقتھ، زور، ہمکتھ ۔زُوزہتہٕ۔ ۳۔ٹوٹھ۔دِلبر۔ماشوق ۔۴۔جوہر۔لُبہِ لُباب۔

جانس پیٹھ واتُن ۔سیٹھا سختی واتٕنۍ۔

جانہِ تَن دُرٕس۔ یہ چھِ اَہی پأٹھی ونان۔ مِ، گڑھ ژےٚ جانہِ تن درٕس۔

جانہِ عزیز۔ ا۔ٹوٹھہٕ زُو۔ ٹوٹھ جان۔ پنُن پان۔ ۲۔(ورگہٕ پأٹھی) (ماشوق) یُس زُو کھوتہٕ ٹوٹھ آسہِ۔

جانہِ عزیزس لمہٕ لم آسنۍ ۔ا۔سخ بیمار آسُن۔ ۲۔(ورگہٕ پأٹھی) پرٛتھ طرفہٕ سختین اندر آسُن۔

جانہِ منس پیٹھ واتُن ۔جأرِس پیٹھ واتُن ۔پانس تام نہٕ روزُن۔سخ شرارتھ کھسُن۔

جان بخشی۔ا۔ نُو زندگی دِنۍ ۔۲۔مرنہٕ نشہِ بچاوُن۔ موتُک سزا ماف کرُن۔بلایہِ نشہِ موکلاوُن۔

جان دیُن ۔ا۔زُو دیُن ۔مرُن ۔۲(کأنسہِ پتھ) زُو وتھراوُن۔

جان فشأنی۔ ا۔ زُو ژٕٹُن ۔ سخ میٚحنتھ کرٕنۍ۔

۲۔(کأنسہِ پتھ)زُو دیُن۔زُو وتھراوُن۔

جان کڈُن ۔ا۔زُو کڈُن۔ مارُن۔۲۔سخ چوب دِنۍ ۔دَگن ۔سخ شلکھ کرُن۔لاینُ۔

جان کَنی ۔زُوس لمہٕ لم ۔زُو نیرُن ہیوٚن۔

جان نیرُن ۔ا۔ زُو نیرُن ۔مرُن۔۲۔ کانٛہہ چیز دیُن کڈُر گژھُن۔

جأنی دشمن ۔زُوس زاگن وول ۔سخ دشمن۔

جأنی دوست ۔جگری دوست۔جأنی یار۔

جأنی یار۔ یارِ جأنی۔ زُو کھوتہٕ ٹوٹھ یار۔ دوست ۔مُ: نأنی یار۔

جان۲۔مؤل: جان <پراکرت: جانہ]ا۔رُت، دَبر۔ ٹھیکھ ۔۲۔خوش ییوٚن ۔۳۔یتھ نتیجہِ ٹھیکھ نیرِ، پھرٛ ؤژ۔م،جان ساتہٕ نیرِی زِگرِ ۔۴۔سیٹھا۔کأفی۔ م،سہٕ رۆد جان وقتس ہؤکۆمتھ کران۔۵۔ مناسب۔مِ، یہ جان مشورٕ زانکھ تہِ کرِی زِ۔جانرٕ۔ رزٕر۔نیکی۔جأنی۔

جان پأٹھی ۔رِتی پأٹھی۔ٹھیکھ پأٹھی۔یتھہٕ پأٹھی شۆبہِ تتھہٕ پأٹھی۔

جان پیوٚن ۔ا۔پھرٛ ؤژ پیوٚن۔ رُت پیوٚن۔ ۲۔اژھبن پیوٚن۔سیٹھا پیوٚن (رۆدیا شین)

جان چھےٚ پان پنُن ۔ییٚلہِ انسان پانہٕ رُت آسہِ تیٚلہِ چھِ سأری رِتی باسان۔

جانانہٕ ۔مؤل: جانان <ف: جانان]سیٹھا ٹوٹھ۔خوش

کرُون ۔ ننُدٕ بون ۔ ماشوق ۔

جاناوار ۔ ن ۔ مۆل: جاناوار <ف: جانور] ییٚر کرِتھ وُپھہٕ وِنی زُو ذاتھ ۔ تہٕ ڈیٚتھ گوژرِ، ہارِ تہٕ پچھِن بیترِ ۔

جانہِ آدم ۔ اکھ کچھ ذاتھ، یہ چھےٚ اٲبی ژٕمینس منٛز آسان ۔ یہ کچھِ قسم چھُ دوٚہس تہٕ لگان ۔ اتھ کچھس چھِ وٕتھر نیپری ووز جارِ سان تہٕ اٲندری سبز آسان ۔

جانہِ جان ۔ ل ۔ م: زُوک زو ۔ (اشارٕ پٲٹھی) ماشوق ۔ مدُن ۔ یار ۔

جانہِ جانان ۔ زُو کھوتہٕ ٹوٚٹھ ۔ (اشارٕ پٲٹھی) ماشوق ۔ مدُن ۔ یار ۔

جانشین ۔ مۆل: جانشین <ف: جانشین] ۔ کاٚنسہِ پتہٕ تٕمی سنٛز جاے رٹن وول، کاٚم سنٛبالن وول ۔ واٚرِث ۔ واٚرِث دٲر ۔

جانہٕ مرگ ۔ اڈٕ ژوٚٹ ۔ سُہ یُس لوکچہِ واٚنسہِ اندر مرِ ۔ سُہ یُس جواٚنی اندر رمرِ ۔

جانہٕ مرگی ہٕنٛدی کیرن آسنی ۔ اڈٕ ژوٚٹ گرژھنس لایق آسُن ۔ (تہٕ ڈیٚتھ گو) سخ کھوڈٕ پھیٚچہِ آسنہٕ ۔

۲ ۔ تس شُرِس تہٕ چھِ ٹاٹھنیار، کنی چشم بد گالنہٕ باپتھ ونان ۔ یِس لوکہِ سے بڈٕ بن ہٕنٛدی کیرن آسن ۔

جانہٕ مرگ شانہٕ مۆران گژھُن ۔ یہ چھِ تس جوانس متلق ونان یُس یاونس منٛز چھُ تہٕ پھرٕ ٹھ گژھتھ مرِ ۔

جانہٕ مرگ گژھُن لایق ۔ وُچھو "جانہٕ مرگی ہٕنٛدی کیرن آسنی" ۔

جانہٕ میر ۔ ا ۔ زُو کھوتہٕ ٹوٚٹھ ۔ ٹوٚٹھ تہٕ ہاوُن لایق ۔ شُرکوٚٹ بیترِ ۔ م، دانہٕ میر کھوان کم کم جانہٕ میر ۔

۲ ۔ یہ چھُ کُنہِ کُنہِ "جانہٕ مرگ" بدلہٕ تہٕ ونہٕ یوان ۔

جانباز ۔ زُوس رٕگندن وول ۔ سُہ یُس نہٕ کانٛہہ واے برِ ۔ کلہٕ ژوٚٹ ۔ دلیر ۔

جانباٚزی ۔ زُوس رٕگندن ۔ جُرتھ ۔ بہٕ ہودری ۔

جانٛچھ ۔ ن ۔ مۆل: جانٛچ <ہ: جانٛچ] تگُن ۔ تگنیار ۔ کسب ۔ کُنہِ کامہِ ہنٛز واٚقفیتھ، زان، کانٛہہ کاٚم کرنک باش ۔

جانٛچھ آسُن ۔ ورتاو آسُن ۔ خبر آسنی ۔ اندازٕ آسُن ۔ ہوش آسُن ۔

جانٛچھیُن ۔ کرُن تگُن ۔ وتھ ہنی ۔

جاندار ۔ مۆل: جاندار <ف: جاندار] یِس زُو آسہِ ۔

۲ ۔ زُودار ۔

جانگیِہ ۔ ن ۔ مۆل: جانگی <ہ: جانگھیا <س: جنگھا] کچھ، کوٹھو ہیوٚ رپٲ جامہٕ کٹنہٕ (خاص کر شُری سُند)

جانگُر ۔ وُچھو "جاگُر"

جان نثار ۔ (کاٚنسہِ پتھ) زُو جان وندن وول ۔ فدا سپدن وول ۔ زُو دِنہٕ وول ۔

جان نثاری ۔ زُو جان وند وندُن ۔ فدا گژھُن ۔

جانور ۔ ن ۔ مۆل: جانور <ف: جانور] پوٚش چاروو ے ۔ چارپا ۔ حیوان ۔ ۲ ۔ (ورگہ پٲٹھی) زڈٕ موٚنڈ ۔

بیٛقل۔ احمق۔

جاو۔ ن۔ مۄل: جاو < س: جھاوٗ کہہ۔ م: ہ: جھاو]۔ اکہِ زَنٛڈُک ناو۔

جاوِتھر۔ سُہ زنٛڈ یادو پھ یتھ جاولَر٘ژھجہ نیران چھےٚ۔

جاولَر٘ژھج۔ م۔ مۄل: جاولِر٘ژھج]۔ تُجہِ لَر٘ژھج۔

جاوید۔ پوشہِ وُن۔ اٮ۪ذ وَنٛذ۔

جاوہند۔ ن۔ مۄل: جاوہند < س: یوانی۔ م۔ ہ: جواین، اجواین۔] اکہِ بوٗٹہِ ہُنٛد ناو۔ یہ چھےٚ مُشکدار تہٕ میٹھ آسان تہٕ میاہ دأ دِس لگان۔

جاہ۔ ن۔ مۄل: جاہ < ف: جاہ]۔ گاہ۔ روتبہٕ۔ یزتھ۔ تھَزر۔ بَجر۔ تھۄد عۄہد۔ تھَز جاے۔ تھۄد مقام۔

جاہُہ جلال۔ ن۔ مۄل: جاہُہ جلال۔ < ف: جاہ + ع: جلال] شانہٕ شوکتھ۔ حشمتھ۔ دَبدَبہٕ۔ عظمتھ۔ تھَزر بَجر۔

جاے۔ م۔ مۄل: جاے < ف: جا] ا۔ شاے۔ یتیٚتھ کانٛہہ چیز آسہِ۔ ۲۔ مقام۔ ہُد۔ عۄہد۔ اسامی۔ ۳۔ لَر۔ مکانہٕ۔ ۴۔ گنجائش۔

جایہِ پتھ جایہ، جایہِ جایہِ۔ پرٛتھ جایہِ۔ پرٛتھ شایہِ۔

جایہِ پاوٗر۔ روزنہٕ باپتھ لوکٹ لَر۔ روزَن جاے۔

جایہِ پھیُر۔ ا۔ جایہِ بدلی۔ جایہِ ہنٛز تبدیلی۔ ۲۔ وو پَر جاے۔

جایہِ دارُن۔ جایہِ ہنٛز لَب کھالنٛگ یٮ۪ندر۔ اتھ چھُ دوسہٕ دار نہٕ کھوتہٕ ژوٗر پناہ آسان۔

جاے تر اونی۔ ا۔ کانٛسہِ ہنٛدِ بیہنہٕ باپتھ جاے خٲلی کرٕنی۔ ۲۔ وَتھ دِنی۔ وَتھ تر اونی۔ پناہ دیُن۔ ۳۔ وأری دِنی۔

جاے دِنی۔ کانٛسہِ ہنٛدِ بیہنہٕ باپتھ جاے خٲلی کرٕنی۔ ۲۔ وَتھ دِنی۔ وَتھ تر اونی۔ ۳۔ وأری دِنی۔

جاے شاے۔ لَر جاے۔ پیٛنٛڈ پُرن۔ ٹھکانہٕ۔

جاے شیرٕنی۔ ا۔ لَرِ جایہِ مَرمتھ کرُن۔ ۲۔ پتھ کُن جاے تر اونی۔ یِزتھ تہٕ آدُر راوُن۔

جاے کھینٛی۔ ا۔ کانٛسہِ ہنٛزِ جایہِ پٮ۪ٹھ ناجأیز قبضہٕ کرُن۔ ۲۔ (ورگہِ پأٹھی) ناجأیز طریقہٕ کانٛسہِ عۄہد کھیوٗن۔

جاے لَدٕنی۔ (بسنہٕ باپتھ) مکانہٕ بناوُن۔

جایہِ نماز۔ نمازِ راد۔ سُہ راد یا فرٕ دبیترِ یتھ پٮ۪ٹھ نماز چھےٚ پرنہٕ یوان۔ نمازِ پَچ۔

جایُن۔ ن۔ مۄل: جاین < ف: جاے] سبٹھا لرِ جایہِ جاگاتھ۔

جبین۔ ن۔ مۄل: جُبین < ع: جبین]۔ ڈیکہٕ

چھپی چپھی۔ < ہ: جھپٹ] لڑایہ وِزِ نالس تھپھ دِنی۔

جھا چپھی۔ پانہٕ وِنی چپھی ملناونی۔ چٮ۪نٛھ چپھی۔ م، دٕ چھاد پھ۔

چٮ۪نٛھ چپھی۔ پانہٕ وأنی چٮ۪نٛھی ملہٕ ناوٕنی۔ اکھأکس ستی چٮ۪نٛھی کرٕنی۔

چٮ۪نٛھی ژٕھنٛی۔ لڑأے کرُن وِزِ کانٛسہ کُنہِ تانس یا پکون

بیترِ تھپھ دِنۍ۔

چۄپھی کَرٕنۍ ۔لایہِ لایہِ منز کانٛسہِ نالس یا گُنہِ تانس تھپھ ژھۄنٛنۍ۔

چۄپھی ملناوٕنۍ ۔اکھاَکس تھپھ ژھۄنٛنتھ لاینُ ہیوٚن۔ لڑاے شۄرۍ کرٕنۍ۔

چۄپھی ملوٕنۍ ۔لڑاے ژلٕنۍ۔دبہِ دَب لاگٕنۍ۔شرارتس منز اکھاَکس نالس تھپھ ژھۄنٛنۍ۔

جٕٹٕنۍ ا۔م۔مۄل: جٕٹ < س: جٹا] پٕلہِ ہٕری زٕٹ۔

جٕٹٕنۍ ۲۔سوزنانہٕ یس مستس زٕٹھ آسہِ۔

جَجیر۔م۔مۄل: جَجیر < ہ: جھجھر] حوقُک سُہ حصہٕ یتھ منز آب روزان چھُ۔تہٕ دٕپتھ گوحوقہٕ۔گُرگُری۔

جَجیر گٹھ۔ٹٔلۍ چِک سُہ حصہٕ یتھ دجہٕ گنٛڈتھ چھِے آسان تہٕ یُس جَجیر ہنٛدِس گُلس پیٛٹھ روزان چھُ۔

جَجیر ووٕنۍ ۔جَجیر ہُنٛد آب یتھ تماکہ کرٕتھ چھِے آسان۔

جَجیر ٹنگ۔اکھ ٹنگہٕ ذاتھ۔اکہِ قسمُک ٹنگ۔

جَدید۔< ع: جدید۔جد] نوٚو۔حالُک۔ازکالُک۔

جَدیدیت۔نوٚبر۔نوٚ چالہِ ہُنٛد یا نوٚ طرزُک آسُن۔ (ادبس منز) نوٚتراے۔

جَڈی۔تمہ پوشہ کُلۍ یمہ مۄلہِ سِے (وٕری پتھ وٕری) کھسان چھِ۔

جَڈی بوٗٹی۔م۔مۄل: جَڈی بوٗٹی < ہ: جَڈی بوٗٹی] جنگلی گاسہٕ یا تمیُک مۄل بیترِ یُس دواہس لگان چھُ۔

ءجَڈی۔مۄل یُس دَواہس لگان چھُ۔

جَرِیب۔زٔمین مینہٕ ٹنگ اکھ میٖژ۔یہ چھُ ۵۵ گز زیوٗٹھ آسان۔

جَری۔< س: چھ] رۄدٕ راٹھ: رۄدٕ شرٛانۍ۔رۄدٕ ژادٕ، ژھبن رۄد۔

جَرسی ا۔مۄل: جَرسی < انگ: جرزی Jersey۔جَرسی یا جَرزی زوٚچہِ نسلچ گاو۔

جَرسی ۲۔وُچھو "جرسی"

جَرم۔ن۔مۄل: جَرم < انگ: جَرم Germ] وُچھو "جراثیم"۔

جَزیرٕ۔ن۔مۄل: جَزیرٕ < ع: جزیرۃ]۔زوٚ۔لانٛک۔سُہ زٔمینہٕ ژکل یتھ اَندی اَندی آبے آب آسہِ، یتھ ژوپاری آب آسہِ۔

جَزیہٕ۔ن۔مۄل: جزیہ < ع: جزیۃ]۔زٕ ج۔سُہ ٹیکس یُس مسلمان حکمران غارٕ مسلمن فوٗجی خدمژ بدلہٕ ہیوان اوٚسی۔

جَژل۔وُچھو "جَتھ" لفظس تل۔

جَژ رۄس ہوٚن۔وُچھو "جَتھ" لفظس تل"۔

جَسیم۔< ع: جسم] ویوٚٹھ پوٚٹھ۔زوٚز ہتہٕ وول۔

جَشنہٕ۔ (واریاہن لوٗکن ہُنٛد یکہٕ وَٹہٕ) شادی یانہٕ۔

۲۔(بانڈن ہُنٛد) پاتھر (لاگُن)

جَشنہٕ بانڈ۔یم بانڈ پاتھر لاگُن آسن زانان۔

جَشنہٕ لاگُن۔ا۔جَشنہٕ کرُن۔شادی یانہٕ مناوُن۔

۲۔(ورگہٕ پاٹھی) شور لاگُن۔کرٕکہ ژٕلٕنۍ۔

ہنگامہٕ لاگُن۔

جٕمیل۔ زبٲن یا سیرِ سارنہٕ خاطرٕ پٔچُن ہُند تختہٕ یتھ ٹلنہٕ خاطرٕ ژورڈنڈٕ چھِ آسان۔

جٔنڈرٕ۔ ن۔ مٔول: جٔنڈرس: ہِنیٛنٹرم، پنجٲبی۔ جنڈرا] دانہِ مُنہٕ باپتھ آبہٕ گرٕ ٹُک ژھل۔

جنگی۔ وُچھِو "جنگ" "دلفظس تل"

جابِر۔ مٔول: جابِر <ع: جابِر، جَبر]ا۔ جبر کرن وول۔ ظالم۔ ظلمگار۔٢۔ غاصب۔ غصب کرن وول۔

جابِر پیوٗن۔ کانٛہہ تیٖتھ پٮ۪ٹھ پیوٗن یس نہٕ پوٗشتھ ہیکی ژٕ۔ غاصب بنُن۔

جاٹٕل۔ <س: جھاٹہ۔م، ہ: جھاڑنا] ژھوٹھ تہٕ لٔشہ ہیتر۔

جارِس پٮ۪ٹھ اَنُن۔ مژرٹلُن۔ جیرٕ انُن۔ پانہٕ مورتژ اونس واتناوُن۔

جارِس پٮ۪ٹھ یُن (واتُن) مژرووتھُن۔ ہٕٹس پٮ۪ٹھ واتُن۔ سۭبٹھا سختی ییٚنہٕ۔

جٲری۔ <ف: جاری <ع: جری]۔ا۔ پکوٗن۔ چلوٗن۔ ٢۔ تھکہٕ ورأے۔ لگاتار۔ مُسلسل۔٣۔ مُروج۔ چالوٗ۔ عام۔ ییٚمیُک وُنہٕ تہٕ چلے جاوآسہِ۔

جٲری آسُن۔ چلہٕ وُن آسُن۔ پکوٗن آسُن۔ مُروج آسُن۔

جٲری کرُن۔ کڈُن (رسالہٕ، اخبار، اعلان، بیان بیترٕ) عام کرُن۔ مُروج کرُن۔

جٲری گژھُن۔ا۔ رواج لبُن۔ عام گژھُن۔ چلہٕ وُن روزُن۔ مُروج سپدُن ٢۔ نیرُن (اخبار، رسالہٕ، اعلان بیان بیترٕ)

جاگیٖر۔ ن۔ مٔول: جاگیٖر <ف: جاگیر، جا+گیر]سو زمین یوسہٕ سرکار کانٛسہٕ بخشہٕ۔ مالٕیہ یہِ ماف کٔرتھ کانٛسہِ دِنہٕ آمٕژ زمین۔

جاگیٖر دار۔ جاگیٖر وول۔ یُس جاگیٖر بخشنہٕ آسہِ آمُت۔

جاگیٖر دٲری۔ا۔ جاگیٖر دار آسُن۔ جاگیٖر وول آسُن۔ ٢۔ سُہ نظام یتھ اندر جاگیٖر دار بارسس آسَن۔

جاگیٖر دیُن۔ کرایہِ یا مالٕیہ ماف کٔرتھ کانٛسہٕ زمین بخشٕنۍ۔

جاگیٖر رٹُن (ٹیُن)۔ (ہزلہٕ پاٹھی) کانٛسہِ کینہٕ کٔرتھ ہکُن۔ کانٛسہِ زکھ واتناوِتھ ہکُن۔ مِ، ژٕ کیا جاگیٖر رٹہامہٕ۔

جٲلی۔ مٔول: جٲلی <ع: جعل] نقلی۔ بناوٹی۔ اپُز۔

جالیٖنوٗس۔ <ع: جالینوس <یوٗنٲنی۔ گیلین۔ Galen]
ا۔ پرٛانہِ زمانہٕ کس اَکس موشوٗر یوٗنٲنی حکیمہٕ سُند ناو۔ یہِ اوس ١٩٣ ؤری قبل مسیح تہٕ نمتہٕ وُہر موٗد۔ ٢۔ بوٚڈ حکیم۔٣۔ زیرکھ۔ کاکٕر۔

جٲلی۔ م۔ مٔول: جال <س: جالہ] وٗنتھ کپُر بیترٕ یتھ مژٕ مژٕ (اَنٛدٕ وَنٛد) ژٕکی ژٕکی وٕلی آسَن۔ کانٛہہ چیز یتھ (ہوی) سرٕ واسَن۔ کانٛہہ خانہٕ وول چیز یتھ ہوا خانو ژٕکی اپار یپور ترٕ۔

جالہِ دار۔ ژٲلی دار۔ یتھ جالہِ کام کٔرتھ آسہِ۔ یتھ جٲلی

لاَ رِگتھ آسہِ۔

جاَنبدار۔ کاَنٛسہِ ہُنٛد پاس کرن وول۔ طرفدأری کرن وول۔ پکھ رٕچھن وول۔ سُہ یُس کُنہِ مالس منٛز راے کَرِ۔

جاَنبداری۔ راے۔ طرفدأری۔ پاس کرُن۔ پکھ رٕچھنی۔

جاَنی۔ رٕژر۔ نیکی۔

جاَنی آسٕنی۔ فأید آسُن۔ موأفِق آسُن۔

جاَنی کرٕنی۔ (کاَنٛسہِ) رٕژر کرُن۔ رُت کرُن۔ نیکی کرٕنی۔

جاَنی یار۔ وُچھو "جان ا" لفظس تَل

جاہِل۔ ۱۔ جہل کرن وول۔ یُس نہٕ پیٚے سنٛز کتھ صبرٕ سان بوزِتھ پَنُن گٕچھُل باہ من کرنٕچ کوٗشش کرِ۔ ۲۔ اَن پَر۔ وۄمی۔

جاہِلہِ مطلق۔ ۱۔ حدٕ نیرِتھ جاہِل۔ مُڈ۔ ۲۔ سخ شرارتی۔ وُچاپہ۔

جاَیز۔ مۄل: جاَیز < جاَیز۔ جوز] یہ پَزِ۔ یہ شوٗبہِ۔ یہ کینٛژھا وَننُک یا کرنُک مذہبن، قونوٗنن بیترِ اجازتھ آسہِ۔ مناسِب۔ کرُن لایق۔ ٹھیکھ۔ یہ روا آسہِ۔

جاَیز۔ ن۔ مۄل: جاَیز < ع: جایزۃ]۔ سام۔

جاَیز ہیٚون۔ سام ہیٚنی۔

جبریلؑ۔ ن۔ مۄل: جبریل < ع: جبرائیلؑ] سُہ فرِشتہ یُس پأغمبرن وَحے انان اوس۔

جِتنہٕ کرٕنی۔ ۱۔ کُنہِ چیزٕ باپتھ کوٗشش کرٕنی۔ پٕنٛنی کَنہ کینہٕ پرٕتھوَن۔ ۲۔ کاَنٛسہِ سخ زارٕ پارٕ کرُن۔

کوٗنگنہِ کرنہِ۔ ۳۔ (پان بچاونہِ باپتھ) سخ ژھرٕ ژھرٕ ٹھ کرٕنی۔

جِدَت۔ م۔ مۄل: جِدت < ع: جدمۃ۔ جُد]۔ نوٚبر۔ نوٚ و خیال۔ نٔو گتھ۔

جدت پسنٛد۔ نوٚوٕ نوٚ وخیالا یا کتھا بیترِ وَنن وول یا ژھارن وول۔

جِدَہ۔ ن۔ مۄل: جِدہ < ع: جِدہ] سعوٗدی عربُک اکھ شہر یُس بندرگاہ تہِ چھُ۔

جِسم۔ بَدن۔ موٚر۔ کاے۔ پان۔ شٔریر۔

جسمأنی۔ جِسمُک۔ بدنُک۔ جسمہٕ رٕنگی۔

جشنٛنگہِ۔ ن۔ مۄل: جشتنگ۔] شور۔ کرٕکہٕ ناد۔ ہنٛگامہِ۔ ہوٗل ہالے۔

جِغہِ (جیغہِ) ن۔ مۄل: جِغ < ف: جیغہ]۔ ۱۔ اکھ گہنہٕ یُس بروٚنٛہہ کالہِ دستارس پٮ۪ٹھ آرأیشہِ باپتھ گنٛڈان أسی۔ دستارُک ٹِکہٕ۔ ۲۔ زنانن ہُنٛد اکھ زیوٗر۔

جغہِ گنٛڈُن۔ یزتھ بخشُن۔

جگر۔ ن۔ مۄل: جِگر < ف: جگر۔]۔ ۱۔ کرٕیہنہِ ماز۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) اولاد۔ شُرکوٗٹ۔ سنتان۔ ٹوٚٹھ۔ عزیز۔

جگر پار۔ وُچھو "جگر پارچہ"

جگر پارچہ۔ ل۔ م۔ کرٕیہنہِ ماز کھٔنڈ۔ (ورگہٕ پأٹھی) سبٹھاہ ٹوٚٹھ۔ وأنٛجہِ کھوٗنٛٹھ۔

جگر پھوٚلُن۔ دِل خوش گژھُن۔ شادمأنی سپدٕنی۔

جگر دَرُن ۔ ہمتھ پینز ۔ کانْہہ کأم کرنس جوٗرتھ سپدُن ۔

جگر دَزُن ۔ کرٛیٛہنہٕ ماز دَزُن ۔ ژکھہِ ستۍ أنٛدری ریٛہہ گنٛڈنی ۔ تٔر گھسنی ۔

جگردارا ۔ حوصلہٕ وول ۔۲۔ دید دوٗر ۔ وأنٛجہ دوٗر ۔

جگر زالُن ۔ ۱۔ توقع أستھ سَنٛ ناوومید کرُن ۔
۲۔ کانٛسہِ ہِنٛدِس ہنگہٕ منگہٕ پتہٕ روزنس تہٕ کرٛونی کرٛونی کرنس پتٛھ ونان ۔۳ یوٗر رُت گرِتھ اورٕ کرُت کرنس پتٛھ تہٕ ونان ۔

جگر ژھٹُن ۔ (بوچھہِ ستۍ ، دگہِ ستۍ یا کانٛسہِ ہُنٛد دوکھ وُچھِتھ) تکلیف موٚحسوٗس سپدُن ۔ سَنٛ پھیرُن ۔ زٔر زٔر گرٛشُن ۔

جگر شیہلُن ۔ ۱۔ کانْہہ ٹھنٛڈ چیز چتھ أنٛدری شیہجار پھیرُن ۲۔ کانْہہ جان کتھ بیترٕ بوٗزِتھ یا وُچھِتھ دل پھولُن ۔۳۔ کانْہہ دُشمن یا ظأٹم مصیبتس منٛز وُچھِتھ وأنٛج شیہلنی ۔

جگر کھوٗنٹ ۔ وُچھِو "جگر پارچہ"

جگر گالُن ۔ (کانٛسہِ) زُووتھرُن ۔ دِلہٕ جانہٕ کانٛسہِ خدمتھ کرٕنی ۔ کُنہٕ کامہِ پتٛھ زُوژٹُن ۔

جگر گوشہٕ ۔ (جگر گوش) ۱۔ جگرُک کانْہہ حصہٕ ۔ (ورگہٕ پأٹھی) پٔنُن کانْہہ ٹوٹھ ، عزیز ۔ یسُند سبٹھاہ وسہٕ آسہِ ۔ یسنٛز ماے آسہِ ۔ موٚحبتھ آسہِ ۔۳۔ ماشوق ۔

جگر مارُن ۔ مَن قوبوٗ کرُن ۔

جگرس چاکھ دِیُن ۔ (جأرس پتٛھ وأتتھ) پان مارُن ۔ زَچہٕ ژٹنہٕ ۔

جگرس شرٛاکہٕ وسنہٕ ۔ وُچھِو "جگر ژھٹُن"

جگرس کبابہٕ گرٛشنی ۔ وُچھِو "جگرس شرٛاکہٕ وسنہٕ"

جگر کھنٛجہِ گرٛشنہٕ ۔ وُچھِو "جگر ژھٹُن"

جگری ۔ ل ۔ م ۔ جگرُک ۔ تہٕ دِٕ پتھ گو دِلی ۔ جأنی ۔ یس ستۍ نہٕ رَژھ تہٕ بٔن آسہِ ۔ سَنٛ ٹوٹھ ۔
۔ جأنی یار ۔ سَنٛ دوست ۔ سُہ یارُیس سَنٛ ٹوٹھ آسہِ ۔

جگرٕ ۔ ن ۔ موٗل: جگر <م: ہ: جگرا] (ورگہٕ) ہمتھ ۔ حوصلہٕ ۔ طاقتھ ۔ جُرتھ ۔

جگرٕ آسُن ۔ ۱۔ جوٗرتھ آسُن ۔ دِل آسُن ۔ ہمتھ آسنٕی ۔
۲۔ ہکتھ آسنٕی ۔

جگرٕ کرُن ۔ جوٗرتھ کرُن ۔ دِل کرُن ۔ ہمتھ کرٕنی ۔

جگرٕ وول ۔ جُرتی ۔ جوٗرتھ مند ۔ بنٛڈر ۔ ہمژٕ وول ۔ ژالن وول ۔

جِلَو ۔ ن ۔ موٗل: جِلو <ع: جِلو] لاگم ۔ راس ۔

جِلو پھرُن ۔ ۱۔ گُرِ دِژھُن یا کھووٗرُکُن پھرناوُن ۔
۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) کانٛسہِ ہنٛز رائے تژاے بدلاوٕنی ۔ وفادأری بدلاوٕنی ۔

جلوترٛاوُن ۔ لاگم ڈیٚج تھوٕنی ۔ ڈیٚجہ ترٛاوُن ۔

جلو چارُن ۔ ۱۔ لاگم چأرِتھ رَٹنٕی ۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) سختی گرٕنی ۔ کأژ گرُن ۔

جِلو دِیُن ۔ ۱۔ لاگم چارٕنی ۔ لاگم زورٕ رَٹنٕی ۔۲۔ (ورگہٕ

پأٹھی) کانٛہہ وگہٕ رٔتٕن ۔ قوبؠ ہس اند رتھوٗ ن ۔

جلو رٔتٕن ۔ ا۔ گُرِس لاکمہِ تھپھ گرٕنۍ ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی)یلہٕ نہٕ تراوُن ۔ گنٛڈِس تھوٗن ۔ وگہٕ رٔتٕن ۔

جلیبی ۔ م ۔ مؤل: جلیبی <ہ: جلیبی ۔ م ، ع: زلابیہ ۔ ف: زیبیبہ] اکہٕ مٹھایہِ ہُند ناو ۔

جلی جُلی ۔ م ۔ مؤل: جلی جُلی <ع: جُل] گُرِس ہٕسی تِس بیترٕ نائی ژھنٛگ پکو ۔

جِلد ۔ ن ۔ مؤل: جلد <ع: جِلد] کتابہِ ہُند سُہ کانٛہہ حصہٕ یُس الگ چھپہِ ۔

جِلدٕ ۔ کتابہِ کأپی بیترٕ ہُند مَل وۄتُر ، یہ چھُ گتو ، موٹہِ کاکذُک بیترٕ آسان ۔

جِلد گر ۔ کِتابن ، کأپین بیترٕ جلدٕ کرن وول ۔

جمِش (زِمش)وُچھو ’’جنبِش‘‘

جِن ا ۔ ن ۔ مؤل: جِن <ع: جِن] دیو ۔ بۄتھ ۔ یچھ ۔ (ورگہٕ) زوراور ۔ سُہ یُس پٹھ پیٚیہٕ ۔ سبٹھا ہکٕژ وول ۔ سُہ یُس کو خصلتھ آسہِ ۔

جِنس کو جِن پیوٚن ۔ وُلٹہٕ یا زوراوار انسانس کانٛہہ پٹھہٕ پیوٚن ۔

جِنہٕ بیٚنہہ ۔ جِنن ہُند ماتھ ۔ ییٚتہٕ بۄتھ پرٕتھ آسان آسن ۔

جِنہٕ پرٛاہ ۔ ا ۔ تصرُف ۔ تھپھ ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ پأٹھی) ہنگہٕ تہٕ منگہٕ ٹھوٗنٛٹھ ۔

جِنہٕ پھرٛ وت ۔ ا ۔ جِنہٕ گی کرن وول ۔ جِنن ہنٛزٕ ہشہِ حرکژ کرن وول ۔ ۲ ۔ وٕحشی ۔ ووکھٕ ۔ وُلٹہٕ ۔ وُٹکرٕ ۔ سخ چور ۔

جِنہٕ گار ۔ جِنہٕ خاہش ۔ جِنہٕ یَژھے ، تہٕ ذٕ پتھ گو جِنہٕ ہٕندی پأٹھی سورے کھبتھ ہٕنچ خاہش ۔

جِنہٕ گی ۔ جِنہٕ سُند ہیؠہ ورتاو ۔ جِنہٕ باپار ۔ بوزٕ شوٗژ ورأے ، جِنہٕ ہٕندی پأٹھی مٔتٕن یا ووکھٕ گی ۔

جِنہٕ مأنٛتھر ۔ جِن یا بۄتھ پرٕتھ قوبؠ کرنُک مَنٛتھٕر ۔

جِن اَژُن ۔ ا ۔ جِنہٕ سُند انسانس پژٕ کرٕ اَژُن ۔ انسانہٕ سُند جِنہٕ ہٕندس قوبؠ ہس منز گرٕژھُن ۔ پرٛاہ گرٕژھُن ۔ تصرُف گرٕژھُن ۔ ۲ ۔ کُنہِ کُن شِکل گنٛڈٕنۍ ۔ کُنہِ کُن ہاوُن ۔

جِن ژانُن ۔ ل ۔ م ۔ جِن پژٕ کرٕ ژانُن ۔ ا ۔ (ورگہٕ) گارٕ گرٕژھنۍ ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ پأٹھی) أندرِ کِنۍ ترٛژھ حالتھ گرٕژھنۍ یتھ اندر کانٛہہ اَتُر کرنس مجبوٗر گژھہٕ ۔

جِن کڈُن ۔ تصرُف کڈُن ۔ پرٕتھ گرِتھ پژٕ کرٕ اَندَر ژامُت جِن ژٕلراوُن ۔

جِن گنٛڈٕنۍ ۔ گنٛڈٕ روٗس کھیوٚن چوٚن ۔ کھیٚ تہٕ کھیٚ لگُن ۔

جِن ۲ ۔ ن ۔ مؤل: جِن <س: جِنہ] جینن یا بودَن ہُند کانٛہہ بۄڈ اولیا ۔

جناب ۔ مؤل: جناب <ع: جناب] یژتہٕ باپتھ کأنٛسہِ بڑِس موٚہنِوس ونُنہٕ یوان ۔ اکہِ قِسمُک خطاب ۔ م: حض ، حضرت ۔

جنازِ ـ ن ـ مؤل: جناز < ع: جنازۃ] ـ ا ـ نِمازٕ ہُنٛد اکھ قٕسم یُس موردس (ووٕدِنۍ رٕوٗزِتھ) پران چھِ ـ
۲ ـ توٗبوٗدٕ ـ پٔٹ ـ ۳ ماتمی جلوٗسہٕ ـ ارتھی ـ

جنازِ پَرُن ـ سو نِماز یوس مَیت بروٗنہہ کنہٕ تھاوِتھ ووٕدِنۍ پرنہٕ چھےٚ یوان ـ

جنازِ کڈُن، جنازِ نیرُن ـ موردٕ توٗبوٗدس منٛز مقبرس پٮ۪ٹھ واتہٕ ناوُن ـ توٗبوٗدٕ کڈُن ـ پٔٹ کڈٕنۍ ـ یہ چھُ اکھ ووہوتہٕ ـ

جنازِ گاہ ـ سو جاے یتہٕ نس موردس جنازٕ پرنہٕ ییہ ـ

جِنس ـ ن ـ مؤل: جنس < ع: جِنس] ا ـ قٕسم ـ ذاتھ ـ
۲ ـ اناج ـ ۳ ـ نقدٕ ورأے ییہٕ کُنہٕ (چیز) رٕنگو ـ

جِنس وار ـ قٕسم وار ـ قٕسمہٕ قٕسمہٕ الگ الگ ژٲرِتھ ـ بیٚون بیٚون ذٲژن ہُنٛد (کانٛہہ فصل بیترٕ) ـ

جِنجر ـ ن ـ مؤل: جِنجر < انگ: جِنجریڈ Gingerade] ادرٕ کچ پٮ۪ٹھ ترٲوِتھ اکھ قٕسمٕک سوڈا واٹر ـ

جِنسی ـ مؤل: جنسی < ع: جِنس] یتھ نَرٕ آسنس یا مادٕ آسنس ستۍ تولُق آسہٕ ـ بأزبنٛدٕ تیٚک ـ

جورَ مکأے ـ مکایہ ہُنٛد اکھ ترٕپوٗچھ قٕسم ـ

جی ـ مؤل: جی < س: جیو] جُو ـ صاحب ـ مِ، شوجی، باباجی ـ یہ چھِ کأنسہِ ہٕندِس ناوس پتہٕ یزتہٕ باپتھ وَنان ـ

جیپ ـ م ـ مؤل: جیپ < انگ: جیپ Jeep] ـ اکہٕ قٕسمٕک موٹر کار یُس رَٹھ رُکاوٹہٕ ورأے چٔلتھ ہبکان چھُ ـ

جیٚتھ ـ م ـ مؤل: جیت < پرٛاکرت: جتا < س: جہ ـ زیٚنُن ـ فتح ـ کامیٲبی ـ

جی حٔضوٗری ـ ا ـ خوشامد ـ پلوٗگری ـ ۲ ـ خوشامدی ـ رَنگن گوٗر ـ پلو ـ

جی حٔضوٗری کَرٕنۍ ـ خوشامد کَرُن ـ رَنگُن ـ پلوٗ گری کَرٕنۍ ـ

جی ـ فصلکٕ یا گُلبن ہُنٛد گتہٕ ماران آسُن ـ نیلُن ـ سرسبز آسُن ـ برجستہٕ پھوٚلِتھ یُن ـ (ورگہٕ پأٹھی) نوٗن تہٕ پھولُن ـ

جُتھ ـ ن ـ مؤل: جُت < س: جِتہ] ا ـ دورِ ہنٛز مان مأنۍ تہٕ یژھن ہیٚین کھیلن اندر زینہٕ نِچہ جایہٕ واتُن ـ
۲ ـ سو جاے یوٗت دورِ ہنٛز مان مأنۍ کرن والین واتُن آسہٕ ـ ۳ ـ واتہٕ ٹنک نشانہٕ ـ

جُتھ کَرُن ـ دورِ ہنٛز مان مأنۍ اندر نشانس پٮ۪ٹھ وأتِتھ تتھ اتھ لاگُن ـ

جُتھ کٔرِتھ یُن ـ ا ـ واتہٕ وُنۍ واپس پھیرُن ـ
۲ ـ کینہہ کرنے پھیرِتھ یُن ـ زٕڈ نکھ وألِتھ یُن ـ

جُدا ـ ف: جُدا] بیٚون ـ الگ ـ علاحدٕ ـ وَکھرٕ ـ [جدأیی کَرُن ـ گرٛژھُن] ـ

جدأیی ـ دٕؤربر ـ اکھ أکس نش بیٚون بیٚون یا دٕوٗر روزنٕچ حالتھ ـ فراق ـ

جدأیی کَرِتھ دِنۍ ـ دون ژھین کَرُن ـ اکھ أکس

نش ژٔٹُن ۔ دون زٕ وَتہ کرنہٕ۔

جدائی گژھنی ۔ اکھ اَکس نشہِ ژھینہٕ گژھُن ۔ الگ گژھُن ۔ دۆر بر پیوٚن ۔ (خاص کٔرِتھ دون بأژن)۔

جُذام ۔ ن ۔ مۆل: جُذام <ع: جُدام ۔ جذم] میوٚند

جُرتھ ۔ جوٚرتھ ۔ جگرٕ ۔ دِل ۔ ہمتھ ۔

جُرتی ۔ جُرتھ مند ۔ جگرٕ وول ۔ نِڈر ۔ دِلیر ۔ کلس گنڈن وول ۔

جُرم ۔ ن ۔ مۆل: جُرم <ع: جُرم] تِتھ کانٛہہ راہ یتھ قونوٗنہٕ مۆجب سزا کھسہِ ۔

جُرم کھسُن ۔ جُرم ثابتھ گژھُن ۔

جُرُن ۔ جوٗرُن ۔ مۆل: جُرن <س: جُٹ] سارُن ۔ پتھ گُن بچُن ۔ وَٹتھ آسُن ۔ ہیٹُن ۔ اَتھس منز یُن ۔ بٔنُن ۔ حاصِل سپدُن ۔

جُرمانہٕ ۔ ن ۔ مۆل: جُرمان <ع: جُرم+ف: آنہ] ۔ جُرم کرنس پتہٕ یُس پونسہٕ بیتر سزا پأٹھی ہینہٕ ییہ ۔ نقد ڈنڈ ۔

جُزی ا ۔ ن ۔ مۆل: جُز <ع: جُز] ا ۔ حصہٕ ۔ پُرزٕ ۔ انگ ۔ کُنہِ کانٛہہ اکھ حصہٕ ۔ ٢ ۔ کتابہٕ ہُند اکھ حصہٕ یُس یتھہِ نے بیٚین رِھس سۭتۍ گنڈنہٕ یوان چھُ ۔

جُز٢ ۔ <ع: جُز] روٗس ۔

جُزو ۔ ن ۔ مۆل: جُزو <ع: جُزو] جُز ۔ انگ ۔ حصہٕ ۔ وُچھو "جُز" تہٕ ۔

جُزوانہٕ ۔ ن ۔ مۆل: جُزوان <ف: جُز+ وان] کتابہٕ یا بہی کھاتہٕ بیتر تھاونک ٹھیلہٕ ۔ بَستہٕ ۔ یتھ اندر کتابہٕ بیترِ تھاوان چھِ ۔

جُزوٕ ۔ ا ۔ بنٛد بانٛدو ۔ آشناو ۔ ٢ ۔ لوٚکُٹ کتاب ۔

جُستجو ۔ ا ۔ تلاش ۔ ژھانٛڈو ۔ ژھانٛڈ ۔ ٢ ۔ سخ کوٗشش ۔

جُس وار ۔ مۆل: جُسوار <ع: جُثہ+ف: وار] جان زُو زیٛہٕ وول ۔ وُژھہ وار ۔ ہَٹہٕ گٹہٕ ۔

جُف ، جُفت ۔ ن ۔ مۆل: جُف <ف: جُفت] یتھ دوٚیہٕ سۭتۍ پوٗرٕ باگے گژھہِ ۔ سو گرٛنڈ یتھ پوٗرٕ جورِ ہیکن بٔنتھ ۔ م: طاق ۔

جُف طاق ۔ یہ چھُ اکھ زار ، اتھ منز چھُ اکھ زٔون موچھہِ منز کینٛہہ چیز خاص کٔرِتھ ہارٕ بیترِ تھوٚوتھ بیٚیس پرژھان زِ جُف چھا کِنہ طاق ، یُسنٛد پوٚز نیرِ سُہ چھُ زینان ۔

جُکُن ۔ ن ۔ مۆل: جُک <ہ: جُھکنا <پراکرت: جھَک] نٔمُن ۔ آن مانٛنی ۔ ہار مانٛنی ۔ تَل یُن ۔ کھوٗ ژِتھ کانٛسہِ ہُند مانُن ۔

جُکاوُن ۔ نوٚمراوُن ۔ آن مانٛنی راوُن ۔

جُگہٕ جُگہٕ ۔ (جاناوارس بیترِ سُند) اَتھس پتہٕ نژُن ۔

جُگی ، جُگنی ۔ چوٗنہٕ جُرتھ اکھ ژرٕ کوٗنل سونہٕ وَس ۔ یہ چھے زنانہٕ ہنٛگس گنڈان ۔

جُلے ۔ ن ۔ مۆل: جُلے <انگ: جُلے July] عیسوی سنٛک سٔتیٛم رٕتھ ۔ (دیٖسی پأٹھی) لگ بگ اوٚڈ ہارٕ تہٕ اوٚڈ شراوٕنک رٕتھ ۔

جُلی ۔ وِچھِو ''جلی''

جُمعہ ۔ ن ۔ مۆل: جمعہ <ع: جمعہ]شۆ گُروار ۔ بٹہٕ وارِ بروٗنٛٹھُیم دوہ ۔

جمعہ چاٗے ۔ مورِ ہِندِ ناوی کٔرِ مژٕ چاےٚ ۔ یوس جمعہ دوہ فاتیحہ پرن والین بیترِ چاوان چھِ ۔ یہ رٔسم چھُ زیادٕ تر سرینگرس منٛز ۔

جمعہ فاتیحہ ۔ فاتیحہ تہٕ ختم کٔلی ماتھیم کانٛسہٕ ہِنٛدِ مرنہٕ پتہٕ جمعہ دوہ کی ہِندِس مقبرس پیٹھ گژھتھ پران چھِ ۔

جمعہ نماز ۔ تمہٕ نماز بس زٕ رکأژ یمہٕ جمعہ دوہ پیشنس امامس پتہٕ پران چھِ ۔ یمہٕ چھےٚ فرض تہٕ امہٕ بروٗنہہ چھُ امام صأب خوطبہٕ پران ۔

جُماعٹس ۔ اکھ ربٔشہ ۔ یہ چھےٚ یٔژ پأٹھی داندِس تلنہٕ یوان ۔

جُمہٕ نیاےٚ ۔ کنٛز شأہی ۔ ستھ سوٗرِتھ تہٕ دِل نہٕ ہارنٕک باس (دیٖن) ۔

جُمکہ ۔ ن ۔ مۆل: جُمک ۔ <ہ: جھُمکا] گنٛٹی ہِنٛز شکلہِ اکھ گنہِ وٗس ۔

جُمکہٕ گن ۔ ا ۔ اکہِ گنٛگ جُمکہٕ ۔ ۲ ۔ سُہ گن یتھ جمکہٕ لأرِگتھ آسہِ ۔

جُملہٕ ۔ ن ۔ مۆل: جُمل <ع: جُملة] لفظن ہِنٛز سۆ مبرن یتھ کانٛہہ ملنہِ مطلب نیرِ تہٕ یتھ منٛز کانٛہہ کتھ وننہٕ ییہِ ۔

جُملہٕ حۆقوٗق ۔ کُلہم مالکانہٕ حق ۔

جُنٛبِش ۔ م ۔ مۆل: جُنٛبِش <ف: جُنٛبِش]۔ ا ۔ الہٕ ڈٔلہٕ ۔ حرکتھ ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ) لوگٹ ٹکرٕ ۔ لوٗکٹ چھَل ۔ کُنہِ منٛز رژھا ۔ پیوٗ نتاہ ۔

جُنٛبِش نہٕ گژھنی ۔ الگذار نہٕ گژھُن ۔ کانٛہہ اثر نہٕ گژھُن کِچہٕ کِچہٕ نہٕ گژھُن ۔ ہلُن نہٕ ۔

جُنٛڈ ۔ یڈ ۔ بڈ یڈ ۔ أنٹہٕ وانٛٹھ ۔

جُنٛڈل ۔ یڈ بوٗڈ ۔ یس بٔڈ یڈ آسہِ ۔

جُنٛڈ ۔ ا ۔ یس بٔڈ یڈ آسہِ ۔ یڈ بوٗڈ یس کھیٚنہِ کھیٚنہِ بوٗچھِ لگہِ ۔ یڈل ۔ ۲ ۔ یس پانہٕ سےٚ کُن یوت پوٚ آسہِ ۔ یُس پیٹھوٗلی کٔرِتھ سورُے پانس آسہِ رٹان ۔ گرٕ دِہۆر ۔

جُنٛڈ مُژ ۔ سو بوٗچھِ زنانہٕ یوسہٕ گرٕس منٛز بیٚین بأژن کانٛٹہٕ تہٕ پیٚنٛز یڈ بَرِ ۔

جُنگہٕ ۔ پیٹھوٗلی کرن وول ۔ خودراےٚ ۔ یُس نکھس آسہِ کھوٗتمت ۔

جُنگہٕ گی ۔ پیٹھوٗلی ۔ زبردستی ۔ جُنگہٕ آسُن ۔ خودراےٚ آسُن ۔

جُنگہٕ میر ۔ پیٹھوٗل ۔ یُس بٔلی موقدمی کٔرِ ۔ م ۔ ۂلی بیگ ۔

جُو ۔ ن ۔ مۆل: جُو <س: جیوٗ ۔ م ، بڑ ج ۔ جو]جی ، صأب ۔ یہ لفظ چھُ یزتہٕ باپتھ ناوس ستی پتہٕ لاگنہٕ یوان ۔ م: گۆنٛدِ جُو ۔ اسد جُو ۔

جُوٗر ۔ ن ۔ مۆل: جُور]اکہِ أبی کُچھِ ذأژ ہُنٛد پٔچھس ہیوٗ موٗ ۔

جُوٗل بگرٕ ۔ <ع: جوع البقر]اکھ بیمأری یتھ منٛز بوٗچھِ تہٕ بوٗچھِ چھےٚ لگان ۔

جۆتہٕ ۔ ن ۔ مۆل: جۆت <ہ: جوتا]پأزار ۔

جۆتہٕ پیٚنٛز ۔ ل ۔ م: پأزار پیٚنٛز ۔ (ورگہٕ) بیزتی پیٚنٛز ۔

بےٚ وٲری سپدٕنۍ۔

جۄتہٕ دِنۍ۔ پٲزار دِنۍ۔ بیٚوٲری کرٕنۍ۔ اُڑزاُڑ کرٕنۍ۔

جۄتہٕ کھینٛۍ۔ پٲزار کھینٛۍ۔ بیزتی کھینٛۍ۔ بیٚوٲری پینٛز۔

جۄتہٕ وٕسنۍ۔ وُچھو "جۄتہٕ پینٛز"

جۄتی۔ م۔ مؤل: جۄتی > س: جیوتہِ] ریٚہہ۔ بڑیہہ۔

جۄڑ۔ ن۔ مؤل: جۄڑ > س: جۄٹکم] زنانن ہُنٛد گلس پتھ کُن یا پٮ۪ٹھ کُن سۄمبرتھ تہٕ اُرگرِتھ تھوومُت مَس۔

جۄر۔ لنجن گومُت تژونگ۔ جنجۄر۔

جۄرتھ۔ ن۔ مؤل: جۄرت] جُرتھ۔ جگر۔ ہمتھ۔

جۄرتھ آسُن۔ جگر آسُن۔ دِل آسُن۔ ہمتھ آسٕنۍ۔

جۄرتھ کرُن۔ جگر کرُن۔ دِل کرُن۔ ہمتھ کرٕن۔ کھوژنہٕ۔

جۄرتھ مند۔ جُرتہٕ وول۔ جگر وول۔ نڈر۔ جُرتی۔ دِلیر۔ بۄ ہوذُر۔

جۄرتھ ہاوُن۔ بۄہدۄری ہاوٕنۍ۔ ہمتھ ہاوٕنۍ۔ کھوژنہٕ کرنہٕ ورٲے کانٛہہ کام کرٕنۍ۔

جۄرُن۔ وُچھو "جُرُن"

جۄرۍ۔ م۔ مؤل: جور > س: جوٹ۔ جُٹ] ا۔ جورٕ۔ گِنٛکی ز۔ ہۄر۔ ۲۔ بٲژز، زۄن تہٕ زٕنۍ۔ نَر تہٕ ماد۔

جورِ جُدٲے۔ دون پانہٕ وٲنۍ سٔریہہ اَستھ تہٕ ژھٔمن۔

جورِ جدٲے گرٕنۍ۔ دون بٲژن منٛز پھاس تژاوُن۔ بٲژن دون ز وتہٕ گرنہٕ۔

جۄگ۔ ن۔ مؤل: جوگ > پڑاکرت: جوگی] سنٛیٲسی۔ ریٚوش۔ ساد۔ سنت۔ گوسانۍ۔

جۄگ پادشاہ۔ (ل۔م) سنٛیٲسین ہُنٛد پادشاہ۔ زیٹھ۔ اکھ گنٛڈی دار راتھ، یہ چھےٚ وٕرم، تیلُن، وہُن بیترٕ ژلراونس لگان۔

جۄگی پادُر۔ کجہ کھڑاو، جۄگی سنٛز کھڑاو۔

جۄگ پاتھچھا۔ اَکھ جنگلی بوٗٹی، یہ چھےٚ نیرٕن کھسان، اِمیُک کُل چھُ تژرے فٹہٕ تام تھوٚد آسان تہٕ پٮ۪ٹھ چھس بڑٲری کلس ہیوٚ پوش آسان۔

جۄگ پاوُر۔ کجہ کھڑاو۔ جۄگی سنٛز کھڑاو۔

جۄلہٕ۔ ن۔ مؤل: جۄل > ہ: جھولا] سوٲری بیترِ کھنہٕ با پتھ گُلس یا کوٹس بیترِ تژاونہٕ آمٕژ رز یا رزِ گنٛڈِتھ پٔٹ۔ لگوٗس۔ الہٕ لگوٗس۔

جۄلۍ۔ م۔ مؤل: جول > س: جھولِکہ۔ م:ہ: جھولی] جولنہٕ۔ ٹھیلہٕ، بستہٕ یتھ نالی یا پھیکہٕ پٮ۪ٹھہٕ تژاونہٕ خاطرٕ رز بیترِ گنٛڈِتھ آسہٕ۔ خاص کرِتھ سُہ ٹھیلہٕ یا جولنہٕ یتھ منٛز بچھوٕنۍ سۄمبرُمت پھَل پھوٚل بیترِ تھوان چھِ۔

جۄلۍ ژھٕننۍ۔ (ورگہٕ پٲٹھی) بچھنہٕ نیرُن۔ گداگری کرنہٕ نیرُن۔

جوٗن۔ ن۔ مؤل: جوٗن > انگ: جوٗن June] عیسوی سنگ شیُم رتھ (دیسی پٲٹھی) لگ بگ اوٚڈا زیٹھ تہٕ اوٚڈا ہارُن رتھ۔

جۄنٹھ۔ (بےٚ شوٗنکی پٲٹھی) تھٕھ۔

جۆٹا۱۔ن۔مؤل:جَٹ < س:جُٹہٕ]۔۱۔(گرٛبڑس منز) لوٗٹھ۔تھَپکِی گی۔تھپہٕ تھپھ۔۲۔افراتفری۔ گڈبڑ۔جانگر۔

جۆٹ کرُن۱۔گڈبڈ کٔرِتھ لوٗٹھ مچاوُن۔تھپکِی ہوس کرُن۔ ۲۔جانگر کرُن۔

جۆٹا۲۔ن۔مؤل: جٹ < س: جٹا]جٹہٕ تھَوَن وول۔ خاص کٔرِتھ فقیر یا گوسائن۔

جۆچھ،جوچھ۔ن۔مؤل: جُچھ < ؟ک: یۆچھ < س: یکشہ۔م، پرٛاکرِت۔جکھو]۱۔جوتھ۔لیس مائلہٕ تہٕ بیڈول پلولأ رٔٹِتھ آسَن۔۲۔بےٚ بوش۔ بےٚ سٔلیقہٕ۔پھتہٕ پھٔیار۔بیڈِ وتھ۔

جۆدۄدٕ (جدٕوُن)۔جدال۔کونچوٗس۔شکس لَد۔

جۆش۔شور۔کرٛکہٕ ناد۔

جۆگ۔آلژی۔کاہِل۔لیۆژ۔

جۆلوٗسہٕ۔ن۔مؤل:جۆلوٗس < ع:جُلس]کُنہِ خاص مظاہرِ باپتھ واریاہن لوٗکن ہُنٛد یکہٕ وٹہٕ وَتہٕ نیرُن۔

جۆلوٗنہٕ۔أندری نار ہیۆٗہ۔أندری دَم۔۲۔مژر۔دیوانگی۔ جۆنوٗن۔۳۔جیرٕ۔

جۆم۔۱۔ریاست جموں کشمیر کہٕ دۄ یوصوٗ بومنز اکھ صوٗبہٕ۔ ۲۔جۆمی صوٗبک اکھ شہرٔس جموں کشمیر ریاستچ وندٕ راز دأنی چھُ۔

جۆمہوٗرِیتھ،(جمہوٗریت)۔م۔مؤل:جۆمہوٗریت۔ < ع:جمہوریتہٕ]نمایندن ہنٛدِ ذٔریعہٕ لوٗکہٕ راج۔

جۆمہوٗری۔جۆمہوٗریتُک۔

جۆنوٗب۔ن۔مؤل:جۆنوٗب۔ < ع: جنوب]ڈچھُن (پوٗر)دَکھیٚن۔زمینُک ڈچھُن طرف۔م۔شمال

جۆنوٗبی۔جۆنوٗبہٕ طرفُک۔

جۆنوٗن۔ن۔مؤل: جۆنوٗن < ع: جنون]۔مژر۔ دیوانگی۔جیرٕ۔

جۆنوٗنہٕ۔وُچھو"جۆنوٗن"تہٕ۔۱۔أندری دَم۔أندری نار ہیۆٗہ۔۲۔مژر۔دیوانگی۔پاگل پَن۔۳۔جیرٕ۔

جۆنوٗنہٕ اُنُن۔مژر اُنُن۔جیرٕ اُنُن۔تنگ اُنُن۔

جۆنوٗنہٕ گنٛڈُن (وۄتھُن)۔أندری نار ہیۆٗہ گنٛڈُن۔ دَم ہیۆٗ گرٛتھُن۔

جوتر۔م۔مؤل: جوتر < پرٛاکرت: جۆت]سہٕ دالہٕ رندُک یُس ٹانگہٕ گرِس بنٛد تھونہٕ باپتھ بمس أندری ٹانگس ستی کأوِس منز بنٛد چھُ یوان کرنہٕ۔

جوتِش۔ن۔مؤل: جوتِش < س: جیوتِش]۱۔تارٕ گن ہُنٛد علم۔علمِ نجوم۔۲۔جوتِش شاستر زانن وول۔علمہٕ نجوم زانن وول۔

جوتلہِ جَم۔ن۔مؤل:جوتلہِ جَم < س:جیوتہٕ+پرٛاکرت: جھام]نۆ مۆنیا۔کانہٕ دود۔

جود۔ن۔مؤل: جاد < ف: جادُو،س: یاتُہ]سیٚحرٕ۔ مأنتھر۔تأویز۔

جاۂدی کوٗ جھج۔تأویزن ہنز پھٔنجٕ۔واریاہ تأویز۔

جاۂدی موٗٹھ۔۱۔مینٛثر۔سیکہٕ یا تأویزن ہنز موٗٹھ یوسہٕ

مأتھر پرٕتھ کأنٛسہِ چھکھنہٕ ییہ۔۲۔ جادِبن پٹھ
جأدی۔ سبٹھا جأدی۔ سخ جود۔ [کرٕنی، لاتٕنز]۔

جأدی ہانٛکل۔ل۔م۔ اکھ أکس پتھ گرِی متٕ واریاہ
جأدی۔ تہٕ ڈٕپتھ گو سخ جود یا تیٚتھ جود ییتھ منٛز
کانٛہہ گنڈنہٕ ییہ یا ہٹنہٕ ییہ۔ کأنٛسہِ ہنٛز تھپھ،
آوٕتھ۔ کأنٛسہِ ستٕ سخ لگاو۔

جودٕ گار، جودگر، جأدی گر۔ جودکرووٕل۔ ماتھرِ گوٚر۔
ساحِر۔

جودٕگری، جودٕرگاری۔ا۔ جودکرنٕک کار۔۲۔ طلسم۔

جود پوٗرٕن۔ جادیٖک یا مأنٛتھرِ ہُنٛد اثر گژھُن۔

جود سُنٛن۔ سیٚحرُک اثر گژھُن۔ تأویزٕن ہُنٛد سایہِ
پیوٚن۔ ڈٕجنٛک تہٕر لگُن۔

جود کرُن۔ سیٚحر کرُن۔ سیٚحر یا مأنٛتھر ستٕ کانٛہہ قوبوٗ
کرُن زیر کرُن۔ یا بمار پاوُن (ورگہٕ پأٹھی)
کُنہِ کامہِ منٛز کأنٛسہِ ٹھوٗنٛٹھ اَنٛی۔

جودگر، جودٕ گار۔ا۔ جودکرن وول۔ جودزانن وول۔
جأدی پیر۔۲۔ بأزی گر۔

جودگرس جودگرس۔ل۔م۔ سیٚحر کرن وألس چھُ پوٗتس
پنہٕ نِسے گرس جود پھِران۔ (تہٕ ڈٕپتھ گو) یُس
کأنٛسہِ بدکانٛچھ تس ییہ تہٕ پانس بروٗنٛٹھی۔

جود گژھُن۔ا۔ جود پوٗرٕن۔ جادیٖک اثر گژھُن۔
۲۔ کأنٛسہِ کُن تھپھ گژھنی۔

جودتھ۔ ن۔مؤل: جودت <ع: جودة]۔ا۔ ہمتھ۔
جبرٕوتھ۔ ہوٗنر۔

جوڑ۔ ن۔مؤل: جوڑ <پراکرت: جوڑ۔س۔ جوٹ]۔
ا۔ واٹھ۔۲۔ أڈی جن ہُنٛد گنڈ۔

جوڑُن۔ جوڑ دیُن۔ واٹُن۔ واٹھ کرُن۔

جوڑ دیُن۔ واٹھ دیُن۔ واٹُن۔ جورُن۔

جوڑ کھیوٚن۔ واٹھ لگُن۔

جور۔ ن۔مؤل: جور <س: جوٹ۔ جُٹ]ا۔ پھیرُن تہٕ
پوژھ۔۲۔ جمع، میزان۔

جورٕ سُوٗے کرٕنی۔ نٔوی پلوسُوٗنی۔ نٔو و پوشاکھ تیار
کرناوُن۔ (خاصکٔرِتھ کھاندرس بیتر پٹھ)

جور دیُن۔ میزان کرُن۔

جوراہ۔ <پراکرت: جوڑ <س: جوٹ۔ جُٹ]۔ زٕ ہوی۔
زٕمرٕ۔ ڈٕمرٕ۔

جورِ۔ دارِ درواز۔

جورِ پٔڑ۔ دارِ پٔڑ۔ خاصکٔرِتھ دلہٕ دار یا شیشہٕ دار

جورِ پوٚٹ۔ (سأردار) دارِ پوٚٹ۔

جورِ رَنٛد۔ اکھ لوکُٹ رَنٛد یُس زٔاوی جَن پکچن صفأیی
کرنس چھُ لگان۔

جورِ مسالہِ۔ دارِ بن دروازن کرٕ شٔلکر۔

جورِ جُدأے۔ وچھو "جوٗری" لفظس تل۔

جورِ مارنہٕ۔ (اکھ أکسِ ستٕ) پھیرُن تھورُن۔ عأش
کرٕنی۔۲۔ (کأنٛسہِ ستٕ) ژھٹہٕ مارنہٕ۔ نٕحرِ
گرِی گرِی پکُن۔

جوٗرٕ ۔ جوٗرٕی ۔ بأزرٕ ۔۲۔ زٕ ۔ ہوٗر ۔۳۔ جورٕ أندٕراکھ ۔ دوٗیو بأژو أندٕراکھ ۔۴۔ رفلُک یا پشمینہٕ شال بیترِ ۔ کانٛہہ موٗلُل کپر تھان (کمخاب، زرباف بیترِ)

جورِ شالہِ ۔ ا۔ دتأش پوٗشر پٹ ۔ دُتوش شال ۔ ۲۔ موٗلُل شال ۔

جوٗرٕ پٹ ۔ فِرِد ۔ پوٗشر ۔ دوٗ ٔگنٛز ژادر بیترِ ۔

جوٗرٕ کرُن ۔ ا۔ وانہٕ داندس دوٗیُم بوج ژارُن ۔ ہوی زٕ ہگھر یا داندوانہٕ باپتھ ژارٕنی ۔۲۔ زٕز لأوی لگر کرِتھ ہوکھناوٕنی ۔

جوٗرٕ وان، جوٗرِوان ۔ ژادرٕ وونُگ سُہ وان یتھ پٹھ کھجہِ پنٛچہٕ ژادرٕ یا جوٗرٕ پچہٕ وونہٕ چھےٚ یوان ۔

جوٗرٕ بردار ۔ کھور بانہٕ روچھ ۔ کوٗنشہِ بردار ۔

جوسوٗس ۔ موٗل: جوسوٗس <ع: جاسوس ۔ جس] ژرژِتھ (ژوٗرِ پأٹھی) شیٚچھ خبر واتناوَن وول ۔ مُخبر ۔

جوسوٗسی ۔ جوسوٗس سنٛز کام ۔

جوٗش ۔ ن ۔ موٗل: جوٗش <ف: جوش] ا۔ گرٛکھ ۔۲۔ تاو ۔ ترٛزر ۔ ۳۔ ووٗلسُن ۔ وَلولہٕ ۔ چھوبر ۔ جوٗنوٗن ۔

جوٗشیلہٕ ۔ جوشہِ وول ۔

جوشہِ خروش ۔ سخ گرمی ۔ ووسہٕ دروسہٕ ۔

جوٗش اَنُن ۔ ا۔ گرٛکھ اَنٛنی ۔ قوام اَنُن ۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) ووٗلسنس اَنُن ۔ ووٹھِ اَنُن ۔ وَلولہٕ پأدٕ کرُن ۔

جوٗش دیُن ۔ تاوٕ اَنُن ۔ گرٛکھ دِنی ۔ پھکرٕ دیُن ۔ (ورگہٕ پأٹھی) تلُن ۔

جوٗش لگُن ۔ نارٕ تاو واتُن ۔

جوٗش دیُن ۔ ا۔ نارٕ تاو دیُن ۔ نارٕک ترٛزر واتُن ۔۲۔ خوٗنس گرٛکھ لگٛنی ۔ جذباتن وُتش لگُن ۔۳۔ تٔتُن ۔ ژکھ کھسٕنی ۔

جوکر ۔ ن ۔ موٗل: جوکر <انگ: جوکر Joker ۔ا۔ سُہ یِسنٛز حرکژٕ وٕچھتھ یا کتھ بیترِ بوٗزِتھ اَسُن نیرتھ ژلہِ ۔ چأٹی انسان ۔ (انگریزی پأٹھی چھِ جوکر چاٹہٕ گرس مسخرس بیترِ ونان) ۔۲۔ ترٛونٛزأہیم تاسہٕ پتہٕ ۔۳۔ کانٛہہ تاسہٕ پتہٕ یٔمیُک موٗل ضروٗرژ مطابق گنڈنہٕ یوان چھُ ۔

جولہٕ ۔ ن ۔ موٗل: جول <س: جوالا] ترٕستی کھوٗتمت پٔتھ، اتھ منٛز چھُ أندٕری جوٗنوٗنہٕ ہیوٗہ گنڈان تہٕ نیٚبری ترٕ کھسان ۔ خاص کرِتھ چھُ یُتھ پٔتھ گرٛہن کھسان ۔

جولہٕ گرٛٹھُن ۔ ترِستی پٔتھ کھسُن ۔ أندٕری جوٗنوٗنہٕ گنڈُن تہٕ نیٚبری ترٕ کھسنہٕ ۔

جولنہٕ ۔ ن ۔ موٗل: جولن < جھولکا] لوکُٹ ٹھیلہٕ یُس نالہٕ ژھنہٕ ییہٕ ۔

جوناتھَن ۔ ن ۔ موٗل: جوناتھَن <انگ: جوناتھَن Jonathan] ۔ اکہِ قسمُک امریکن ژوٗنٹھ ۔

جوٗنپھرٕ ۔ م ۔ موٗل: جوٗنپھر <ہ: جھونپڑی] پُہر ۔ گاسہٕ پأر ۔ لوکُٹ کھوٗپر ۔ جایہِ پاوٗر بیترِ ۔ ہرٛٹہٕ رسان چھِ لرِ جایہِ بیترِ ونان ۔

جوٗنٛپھرِ ۔نوبن تہٕ تازٕ ہَر بن ہُند بوٗد۔

جوٗپُرِ ۔ن۔مؤل: جونپھر <پرٛاکرت: جھنپہ او۔م،ہ: جھونپا]١۔ زٕ ٹھی لنگ یمن زٕ ٹھ ہش گاہٕ سٕ آسہِ تہٕ گُلِس ڈٕچھنی کھوورٕ الاُندی آسَن ۔٢۔(ورگہٕ) مس وأنلی۔

جوٗنٹہٕ ۔١۔ سُہ سَرٕ یُس سزس پیٚٹھ داوس لاگنہٕ ییہ۔ ٢۔(زارس منز) سُہ ہیؤہ رقم یُس شرطہِ رِکس رِقمس پیٚٹھ داوس لاگنہٕ ییہ۔ ٣۔ تھپھ۔

جوٗنٹہٕ دِین ۔(زارس منز) شرطس لأگِمتس رِقمس برابر رقم ہأرتھ بَرُن۔

جوٗنٹہٕ مارُن ۔١۔ دوگنہٕ بازِ زیُن ۔٢ تھپھ دِتھ نیُن۔

جوٗنگہٕ ۔موبیتر سارنہٕ باپتھ لوکٹ گاڈی۔

جوتھ ۔١۔ زٕچل، یس پلوِ وارِ لی آسن نہٕ۔ یس پلونألی ہی آسن گأمتی ۔٢۔ بےٚ بوش۔ بےٚ شور۔

جورابہٕ ۔ن۔مؤل: جوراب <ف، ترکی: جُراب۔ <ع: جِراب] موزٕ (خاص کٔرِتھ بیرُو)۔

جورابہٕ سَلے ۔جورابہٕ وونٛنچ سَلے یا کأنۍ۔

جورابہٕ گوٚر ۔١۔ جورابہٕ وونن وول۔ جورابہٕ بناون وول ۔٢۔ جورابہٕ کِنن وول۔

جورأبِ ۔جورابہٕ وونن وول۔

جولابہٕ ۔ن۔مؤل: جولاب <ع: جُلاب]۔١۔ مُسلِ دَوا۔ قبض دوٗر کرنک دوا ۔٢۔ دستہٕ۔

جولابہٕ پکٕنۍ ۔١۔ جولابہٕ گژھُن ۔٢۔ (ورگہٕ پأٹھی) وسرُن ۔کوٗٹھی نہٕ دَرٕنۍ۔

جولابہٕ پوٗرُن ۔جولابہٕ کارگر سپدُن، اثر گرُن۔

جولابہٕ گرُن ۔قبضس پھٹراونک دوا کھیوٚن۔

جولابہٕ گژھنۍ ۔مُسلِ گژھُن ۔میاٹہٕ خراب گژھُن۔ بَڈٕ ژٕلنۍ۔

جولابہٕ لگٕنۍ ۔وُچھو "جولابہٕ گژھنۍ"۔

جولابہٕ پوٗت ۔یاوڈوڈ پاوتا متھ وزنہٕ کو کرپوٗت۔

جوٗنٛجُر، جوٗنٛجُل ۔کھوٗنٛکھُن (ورگہٕ) دَزٕ ہلد بُتھ۔

جوٗنٛجُر بون کُن ژٕھنُن ۔کانہہ وُچھِتھ اُچھ زٕ نہٕ تُلنہِ۔ بُتھ ژٕو کرِتھ کلہٕ بون کُن ژٕھنُن۔

جوے ۔م۔مؤل: جوے <ف: جوے] لوکٹ کول۔ یَن ۔پاٹج۔

جوِیہ آب پھیرُن ۔(ورگہٕ) گُذارِ بَنُن ۔سٔبیل بنٕنۍ۔ انتظام سپدُن۔

جوِیہ سرٛیہہ گژھُن ۔لوکچہِ کولہِ آبہٕ رٕکھارٕ کھا پکٕنۍ۔ (ورگہٕ پأٹھی) گُذارِچ وومید سپدٕنۍ۔

جٕنٛجیر ۔وُچھو "جٕنٛجیر"

جیشن ۔وُچھو "جٔشنہٕ"

جیٚنڈی ۔م۔مؤل: جیٚنڈی <ہ: جھنڈی س: <جنیتی] لوکٹ جَنٛڈٕ

جیہلم ۔ویتھِ ہُند پأریم ناو۔

جیہلم ویلی روڈ ۔سرینگرِ پیٚٹھہٕ راول پینٛڈِ گژھن واجینۍ سرٕک۔

جیب خرٕچ ۔(دوہ دِشک) چندٕ خرٕچ۔

چیٖر ۔ن ۔مؤل: جیر] ستیچہِ ۔توس ۔جۆنۆنہٕ ۔

چیٖر اَنُن ۔ستیچہِ اَنُن ۔توس ٹلُن ۔جاَرِس پٔٹھ واتُن ۔

چیٖر ٹلُن ۔تنگ اَنُن ۔نِنہٕ اَنُن ۔عاَجز کرُن ۔پلوژ ٹنس واتناوُن ۔

چیٖر ووتھُن ۔سخ نِنہٕ یُن ۔تنگ یُن ۔عاَجز یُن ۔

جیل ۔ن ۔مؤل: جیل < انگ: جیل Jail] بأنٛدی وان ۔ قأد خانہٕ ۔قأد ۔

جیل خانہٕ ۔وُچھوِ ''جیل''

جیل لدُن ۔قأد کرُن ۔قأد تھوُن ۔بأنٛدی وان لدُن ۔

جیلر ۔جیلُک زیٛٹھ افسر یُس جیلُک سورُے انتظام چلاوان چھُ ۔بأنٛدی وانُک زیٛٹھ حاَکم ۔

جین ۔مؤل: جین < س: جینہ] ۔جین مذہبکی پأروکار ۔ وردھمان مہاویرٕ سنٛدی پأروکار ۔

جین مت ۔اکہٕ مذہبُک ناو یمیُک بأنی وردھمان مہاویر مانہٕ یوان چھُ ۔

چ

کأشریُک کُہیم اَچھر

چباچور ۔مؤلہِ چور ۔پھٹیور ۔سُہ یُس نہٕ اوگ بوگ آسہِ ۔

چبارٕ ۔ن ۔مؤل: چبار < پراکرت: چودارو ۔س: چتر وار ۔م ۔ہ: چوبارہ] ۱۔چھپر ۔۲۔اکہِ قسمُچ بالاڈریا ڈیٛر ۔ ۳۔بنگالہٕ ۔ٹاوَر ۔

چپاتھ ۔م ۔مؤل: چپات < ف: چپات] تھاپر ۔ژنٛڈیا ٹاس یُس اتھہٕ ستی کأنسہِ بُتھس پٔٹھ تژاونہٕ ییہِ ۔

چپہٕ۱ ۔ن ۔مؤل: چَپ < س: چرپٹہَ ۔مُ: ہ: چپا] ۱۔اَتھُک عکس یا ٹھپہٕ یُس کُنہِ دستاویزس پٔٹھ تژاونہٕ ییہِ ۔۲۔ژون اؤنگجن یوتا کھجر ۔کھجرٕ ژون اؤنگلن ہُنٛد مینٛز ۔ژوراؤنگل ۔

چپہٕ۲ ۔ن ۔مؤل چپ < پراکرت: چپ ۔مُ: ہ: چپؤ < س: چَپ] ناوچلاوُنک کھۄر ۔۲۔ناوچلاونہٕ کہِ کھورٕ ٹیک سُہ کھۆل حصہٕ یتھ ستی دَن بنٛد چھُ آسان ۔

چپہٕ۳ ۔نِ ۔مؤل: چَپ < مُ، ہ: چپا] سزادِنہٕ خاطرٕ اکھ ہتھی یا رُیس پنٛجہِ شکلہِ آسان چھُ ۔

چپہٕ چپہٕ ۔پرٛتھ شایہِ ۔پد پتھ پد ۔لٔد ہتھ ۔سورُے ۔

چپہٕ چار ۔سخ چار، باثبر، لارٕلار ۔سخ جلدی ۔

چپرٕ۱ ۔باثبر ۔چار ۔جلدی ۔

چپر گنٛڈٕنی ۔چار ژاَنُن ۔باثبر لاگٕنی ۔

چپرٕ۲ ۔چانٛپھ ۔رَج یالۆر بیترٕ یوسہٕ اؤنگجن منٛز تھوُتھ (سزا دِنہٕ خأطرٕ، چاران چھِ ۔

چپر چارنہٕ ۔چانٛپہٕ چارنہِ ۔اؤنگجن منٛز کہِ بیترٕ تھوُتھ چیٖر دیُن ۔(یہ چھُ اکھ سزا یُس ژاٹہ ہال شُربن اوس دِنہٕ یوان)۔

چپلی ۔م ۔مؤل: چَپل < ہ: چپل < س: چرپلا] چپنٕز ۔اکہِ قسمُک کھور بانہٕ یتھ پارس پیٹھی دالوٕ رندٕ کھ لاَ گتھ آسن ۔نالأنی ۔

چپنٕز ۔م ۔مؤل: چپن < س: چرپہ] دالہٕ پڈس پٔٹھ رنٛد کھ

لٲگِتھ کھور بانہٕ ۔ کِھلہور۔

چَٹہٕ ۔ن۔ مۄل: چَپٹ <س: چپٹہ] سۄ تُر۔ ہموار۔

چِٹہٕل ۔ <س: چَر پٹہ+ ستھلہ] ہموار

چپراس ا۔ ن۔ مۄل: چپراس <ف: چپراست] سرتلہٕ ہُنٛد اکھ بیج یُس پٹہٕ کرِتھ چپرٲسی دستارس یا وردی پیٹھ لاگان چھُ۔

چپراس ۲۔ ا۔ چھانہٕ سُند ٹکور۔ پھہر وار۔ چالہٕ اکھ ہٲتھی یار یٚیمہٕ ستۍ لیٖتر دَنٛد سیٖز راوان چھِ۔ ۲۔ لیٖترِ ہنٛدی یا آرِ کی دَنٛد یُم چھُنہٕ کھوٗرِ پھرتھ۔

چپرٲسی ۔ ن۔ مۄل: چپراس <ف: چپراست] دفترُک سارِوے کھوتہٕ ؤستھ ملاز ِم یُس کاکذ بیترِ اورِ یور پلہٕ ناوان چھُ۔

چپکل ۔ <ہ: چمپاکلی] ہٹیٚک اکھ وَس۔

چھ ا۔ چھ چھ ۔ < آوازِ پیٹھ] ژاپھ دِنٛچ آواز۔ جل جل کانٛہہ چیز ژانٛچ آواز۔

چھ ۲۔ دُپن دلٲزی۔ غٲبتھ ۔ بد گوئی۔

چھ ہینٛز ۔ (کانٛسہٕ ہنٛز) غٲبتھ کرٕنۍ ۔ بۄ رتز کُن۔

چپھکٕلی ۔م۔ مۄل: چپھکل <ہ: چمپاکلی: س: چمپا+ کلہِ کا]۔ اکہِ قسمک ہار یتھ چمپا پوشکہٕ شکلہٕ پھٔلی چھِ جُرِتھ آسان۔ چمپاکلی۔ چپکل۔

چتاو۔ اُکس بیٚیس نِش کانٛسہٕ ہنٛدی بٔلی تارٖیف کرٕنۍ۔ رُت پھِرُن۔ گون گیوٗنۍ۔

چتاوُن ۔ اُکس بیٚیس نِش کانٛسہٕ ہُنٛد بجر تھسُن۔

چتاوُن ۔ نکھٕ والُن ۔ یہ نہٕ چلہٕ تی ٹچلراوُن۔

چتُر ۔ چَر چَر۔ بکواس۔

چتٕر ۔ بکوٲسی زنانہٕ۔ سۄ یوسہٕ پرٛتھ وِزِ چَر چَر کران آسہٕ۔

چتھ ۔ ییٚمی چومُت آسہٕ۔ ییٚمی شراب چومُت آسہٕ۔ (ورگہٕ پٲٹھی) مَس، نٔشس منٛز۔

چتھ تھاوُن ۔ ا۔ سوٗرُے چوٗن۔ سٲری سے دام دیُن۔
۲۔ سوٗرُے یاد تھاوُن تہٕ سمجھُن۔

چتھ ژھنُن، گُنہٕ دام کڈُن۔ چتھ ژھنُن (ورگہٕ پٲٹھی) یکدم سٲلُم ٹٕلِتھ نیٚن یا فکرِ ترُن۔ (یہ چھِ یِژ پٲٹھی ہزلہٕ کنہِ ونان)

چتھِ نیُن ۔ سوٗرُے فکرِ ترُن۔ بڑٕ نژٕہن منٛز سمجھُن۔ یکدم پلہِ پیوٚن۔ ٹُلِتھ نیُن۔

چٹہٕ ۔ ن۔ مۄل: چَٹ: چٹش + اٹہ] میٖنہٕ باپتھ چورس شکلہٕ منٛز کیٚنٛہہ ہموار بنہٕ۔

چٹو پٹھ ۔ ن۔ مۄل: چٹو پٹ <ہ: چَٹ پٹ] ۔ جلد۔ جَل جَل ۔ ؤلی۔

چٹمہٕ ۔ مجبوٗری۔ چیٚٹ ۔ (ورگہٕ) بٔلی بیگٲری۔

چٹھ ۔ ٹر، راد، کھر بیترِ ییٚمہٕ ستۍ بوزن وٲلس اُسُن پیہ۔

چٹھ باز ۔ ٹرباز۔

چٹھ لایُن ۔ بٔلی ٹرِ دٲرِتھ دیُن

چٹھ تہٕ پھرٛٹھ کرٛھُن ۔ خوفہٕ بیترِ کِنۍ ہنگہٕ تہٕ منگہٕ مَرُن۔

چٹھ کرُن ۔ ا۔ ٹڈ کرُن۔ اپز کرُن۔ ۲۔ کانٛسہٕ ٹڈ کرِتھ نوقصان واتناوُن۔

چھٹھ نہٕ کڈُن ۔ ژِہس منز کھبتھ نیُن ۔

چرٕ ۔ ن ۔ مۄل: چرٕ<س: چرچہ] ۔ ا ۔ بکواس ۔ ۲ ۔ دَم (دِنی) لاف ۔ بڈہمی (ٹھکنی) ۔

چرٕل ۔ سُہ یس چرٕ آسہِ ۔ یس چرٕ کرنک مرضہٕ آسہِ ۔

چرٕ پرٕی ۔ چاپرٕی، بکوأسی ۔

چرٕ کرُن ۔ ا ۔ بکواس کرُن ۔ ۲ ۔ دَم دِنی ۔ لاف دِنی ۔

چراغ ۔ ن ۔ مۄل: چراغ<ف: چراغ] ژونگ ۔

چراغ بیگ ۔ گُپنن ہنز اکھ بمأری یتھ منز تمن چھور چھُ لگان ۔

چرائے تا، چرلیہ تر ۔ ن ۔ مۄل: چرائے تا<س: چرتکتہ] اکھ دوالوٚگۍ ۔

چرٕب ۔ ن ۔ مۄل: چرٕب<ف: چرب] اکھ سفید مادٕ یُس خۄنس ستۍ ژُو ذأژن ہنٛدِس جسمس اندر چھُ بنان ۔ ۲ ۔ موچرٕ ۔

چرٕب کُملُن ۔ (ورگہٕ پأٹھی) سخ کام کرٕنی پیٚنی ۔ سخ میحنتھ پیٚنی ۔

چرٕبس تل وأنٛج گرٕژھنی ۔ ا ۔ (ورگہٕ) فکرِ یا خوفہٕ ستۍ اثرتہٕ نہٕ گرٕژھُن، کچہِ کچہِ نہٕ گرٕژھُن ۔ ۲ ۔ نتہموٗمُن ہیۄتہٕ بیوقوف آسُن ۔

چرٕبی ۔ وُچھِو "چرٕب" ۔

چرٕبہٕ ۔ ا ۔ چرٕب ۔ چرٕبی، موچرٕ ۔ ۲ ۔ یَس چرٕب ألی ألی کھۄتمُت آسہِ ۔ سرٕ نٛڈ ۔

چرٕبہٕ دانٛد ۔ (ہزلہٕ) سٹھا موٚٹ انسان ۔

چرٕبہٕ سرٕ نٛڈ ۔ کھۄتمُت مأنٛشہٕ کوٚٹ (ورگہٕ) موٚٹ دژوٹ انسان ۔ سٹھاہ یوٚٹھ پوٚٹھ انسان ۔

چرٕخ ۔ ن ۔ مۄل: چرٕخ<ف: چرٕخ ۔] اسمان ۔ نَب ۔

چرٕس ۔ ن ۔ مۄل: چرٕس<ہ: چرٕس] ۔ بنگہٕ وُتھرٕن یا بنگہٕ پوشن مۄرِتھ کڈنہٕ آمُت اکھ نشہٕ دار جوہر ۔

چرٕس چاوُن ۔ ا ۔ چرٕسہٕ چلمہِ دام دیاوُن ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ پأٹھی) کأنٛسہِ ہُنٛد پوٚنسہٕ ٹوٚنک اُکھرایہِ تھپرایہِ گرِتھ تس یَب کرُن ۔

چرٕس چوٚن ۔ ا ۔ چرٕسک نشہٕ کرُن ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ پأٹھی) پوٚنسہٕ ٹوٚنک بیتر اُکھرایہِ تھپرایہِ کرُن ۔

چرٕس لگن ۔ چرٕس سرٕن تہٕ حواس ڈنٛجہٕ نہٕ روزٕنی ۔ اشد لگُن ۔ (ورگہٕ) مرٕ ژریُن ۔ اورُک یورُ وُن ۔

چرٕکھ ۔ ن ۔ مۄل: چرٕخ<ف: چرٕخ=س: چکر] ا ۔ ہگرٕ ژٕکھر ۲ ۔ مشینہٕ ہُنٛد سُہ ڈلوٗم پرٕزٕ ستۍ باقۍ پرٕزٕ تہٕ پھیران چھہِ ۔ ۳ ۔ وَر ۔ وُٹھن (گنہِ گول چیزس بیترِ) ۴ ۔ سأر ۔ پھیرٕن ۔ گردِش ۔ ۵ ۔ ریچ ۔ ۶ ۔ منٛڈ نہٕ آمتس پٹس پھٹہٕ تہٕ گینہٕ کڈنک ژھل ۔
۷ ۔ اکہٕ پھرٕ وٹ یُس اکہٕ بانہٕ ہنٛدِ اکہِ چرکہٕ ستۍ گرٕژھہِ ۔ ۸ ۔ ییرٕن دٕلس اکہِ پھرِ لدٕ وندا کھ ییٚنہِ پَن ترٕاوُن ۔ ییرن دلیگ اکھ پھیرٕ یا چکر ۔
۹ ۔ کرٕالہٕ ژٕکھ ۔ مِ، کُمارلأ ۔ گتھ چرکس کھأجنس ۔
ہرکس وُچھُم پرماے ۔ (صمد میر)

چرٕکھ دیُن ۔ أنٛدی أنٛدی پھیرٕن ۔ گتھ دیُن ۔ چکر

دِیُن ۔ گردِش کَرُن ۔

چٕرکھ کَرُن ۔ پھیرُن تھوُرُن ۔ گردِش کَرُن ۔ چکرس نیرُن ۔

چرٕکس کھسُن ۔ ۱۔ مشینہِ پیٹھ کھارنہٕ یُن (تورکہٕ چھانہٕ ہِندِس یا لہرٕ نہٕ گری ہِندِس چرٕکس بیتر، ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) گیر گرٕژھُن ۔ ولنہٕ یُن ۔ ہنہٕ یُن ۔ کُنہِ کامہِ یا پریشانی منٛز تتھہٕ پاٹھی آوُر گرٕژھُن یُتھنہٕ کلہٕ پھرٕنس وارروزِ ۔

چرٕکس لدُن ۔ ۱۔ منٛڈنہٕ پتہٕ پوٗٹ لکرِ ہِندِس ڈُلس وٕلُن یُتھ اتھ گیٛنہِ نیرُن ۔ ۲ (ورگہٕ پاٹھی) بتنگ اُنُن ۔ مشکلس منٛز پھساوُن ۔

چرٕکہٕ پھیرُن ۔ ۱۔ کُنہٕ آرٕ کوٚنڈلس اَندی اَندی گرٕس بیترٕ کھسِتھ پھیرُن ۔ ۲۔ نیٛندرِ منٛز کھورٕ شانٛد گرٕژھُن ۔ ڈٕنجہِ نہٕ شونگُن ۔

چرٕکہٕ دمالی ۔ کشیرِ ہِندِ لکہٕ نژُنک اکھ رنگ یتھ منٛز دمالی کرن والی آرس منٛز روٗزِتھ ووٚتہٕ چھِ ٹلان ۔

چرٕکہٕ یٚندر ۔ یٚندرٕ یُس وٚسپلہٕ یا آلہٕ یتھ پیٹھ ییر، پھمب یا ستھر کتنہٕ چھُ یوان ۔ م، پیچہٕ یٚندر ۔

چرکھا چرکھا دیُن ۔ یُن تہٕ یُن ۔ لٹھا لٹھا کرٕنی ۔

چٕرکھ پھیرُن ۔ بیٛنہِ بارسس یُن ۔ ۲۔ کارٕ بار چلُن ۔ پاٗنسہٕ ٹوٗنک پکُن (کارٕ بارس اندر)

چٕر چٕر ۔ ن ۔ مؤل: چٕر چٕر > س: چٕر چٕر] ۔ بکھ بکھ ۔ بکواس، بکھر ۔

چٕر چٕر کرُن (لاگُن) ۔ بکھ بکھ کرُن ۔

چٕر چہٕ ۔ ن ۔ مؤل: چرچ > س: چٕر چہٕ] ۔ ۱۔ کرٕکھ چاکھ، ہوگ، کُنہِ کتھِ ہُنٛد پرٕتھ جایہِ شور ۔ لوٗکن منٛز کانٛسہِ ہُنٛد یا کُنٛیک ذِکر ۔ ۲۔ چلَن ۔ رِواج، روِش ۔

چرچہٕ لگُن ۔ رونق بڈٕنی ۔ چلے جاو لگُن ۔

چٕرکھٕری، چٕرکھاری ۔ م ۔ مؤل: چٕرکھر، چرکھار حف ''چرخ'' لفظُک ژھوٹر] ۱۔ اکہِ آتش بازِ ہُنٛد ناو ۔ ۲۔ چرٕکھ ۔ ژٕھر، ہکر، ۳۔ اکہِ اوزارُک ناو یٛمہِ ستی کاٹھہ ژٕھر بیترٕ نژناونہٕ چھُ یوان ۔ ۴۔ اکہِ قسمُک جولہٕ ۔

چرٕنگ دِنی ۔ کُنہِ دادِ دَگہِ بیترٕ ستی کرٕکہٕ دِنہِ ۔ ژھرٕ ٹہٕ ژھرٕ ٹھ کرٕنی ۔

چرٕ آے ۔ م ۔ مؤل: چرٕاے > پراکرت: چڈٕڈ] ۔ ۱۔ گسھہٕ وُن ۔ ہیٛور ہیٛور گُن آسُن ۔ وتہٕ ہُنٛد تھزر، کھسہٕ وِنی ۔ وتھ بیترٕ بیترٕ ۲۔ حملہٕ ۔ یلغار ۔ ۳۔ مولس منٛز ہُر بر ۔ باوس تیزی ۔

چرٕ آے گرٕژھنی ۔ قیمتھ ہُرُن ۔ مولس تھزر گرٕژھُن ۔ باوس تیزی گرٕژھنی ۔

چک ۱ ۔ م ۔ مؤل: چک > انگ: چک Cheque] بنٛکُچ ہونٛڈ ۔

چک ۲ ۔ ن ۔ مؤل چک > انگ: چک Check] پرتال چک کرُن ۔ پرتال کرُن ۔

چک ۳ ۔ م ۔ مؤل: چک > انگ: چک (Check)] چارخانہٕ دار کپُر ۔

چکر ۔ ن ۔ مؤل: چکر <چکر]۔ا۔ گردِش ۔ سأل ۔ پھیرُن ۔ چرٕکھ ۔۲۔ گیوٚر ۔ کلہٕ نژُن ۔ گائیلہٕ ۔ ۳۔ نژُن ۔ پھیرُن (کُنہٕ پیٚیہ بیتریک)

چکراُنُن ۔ ہنہٕ اُنُن ۔ پریشان کرُن ۔ گیوٚرتُلُن ۔

چکر کرُن ۔ سأل کرُن ۔ پھیرُن ۔

چکر کھیوٚن ۔ نژُن ۔ کُنہ پیٚیہ بیتریک پھیرُن ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی)غوطن گرٕژھُن ۔

حأرتس گرٕژھُن ۔۳۔ اتھ وَتھ نہٕ تٔژ ۔ راوُن ہیوٚہ ۔

چکریُن ۔ گیوٚریُن ۔ کلہٕ نژُن ۔ نیٚول ووزُل بوزنہٕ یُن ۔

چکرس منٛز اُنُن ۔ گیر کرُن ۔ پریشأنی منٛز پھساوُن ۔ اوگ بوگ نیُن ۔

چکرس منٛز آسُن ۔ کُنہٕ دولابس منٛز گرفتار آسُن ۔ کأنٛہہ مسلہٕ درپیش آسُن ۔ پریشان آسُن ۔

چکرس منٛز یُن ۔ گیر گرٕژھُن ۔ اتھ وَتھ نہٕ تٔژ ۔ پریشأنی منٛز ہیٚنہٕ یُن ۔

چکرٕ پھرُن ۔ کأنٛہہ چیز نژناوُن (خاصکرِتھ کأڈی یٔنڈر)

چکہٕ ۔ ن ۔ مؤل: چک <پراکرت: چکہ ۔ س: چکر ۔ م ۔ ہ: چکہ]زامُت دود ۔ یتھ دجہٕ منٛزی آب کڈنہٕ آسہٕ آمُت ۔

چکس ترٛاوُن ۔ زامُت دود دجہٕ کڈُن یُتھ زن آب نیر بس ۔

چکہٕ چکھ ۔ا۔ پلنہٕ وأنی بکواس ۔ ہرہر ۔ جگر ۔۲۔ کرٛکہ ناد کرٛکہ کرٛکھ ۔ ہونبن یا ژارن ہنٛز پلنہٕ وأنی لڑأے ۔

چکہٕ مکہٕ ۔ چمہٕ خمہٕ ۔ باوٚند بسِلاح سامانہٕ گنٛدتھ ۔

چکلہٕ ۔ ن ۔ مؤل: چکل <س: چکر]ا۔ سُہ علاقہٕ یتھ اندر واریاہ گام آسن ۔۲۔ سُہ محلہٕ ییٚتہٕ پیشہٕ کماوان آسن ۔ گانہٕ وان ۔۳۔ اکہٕ قسمُک ژکُل یتھ پیٚٹھ أٹی پیٚرس بیلنہٕ سٟتی رگرٕ دِتھ ژوٚٹ چھہٕ وہراوان ۔

چکلہٕ دار ۔ محکمے بوٚنٛد بتُک اکھ افسر ۔ سُہ افسر یُس ماملہٕ بیترِ سوٚمبراوان اوس ۔

چکمہٕ ا ۔ ن ۔ مؤل: چکم <ترُکی: چکمہ]مُسہ ۔ دالُو موٚزٕ شکلہٕ بوٚٹھ یُس شٟنس پیٚٹھ پکنہٕ باپتھ چھہٕ لاگان ۔

چکمہٕ ۲ ۔ فنٛد ۔ فریب ۔

چکھ ، چَک ۔ م ۔ مؤل: چک <ہ: چک ، پراکرت: چکہ س ۔ چکرٕم]سوٗمینہٕ باگے یوسہٕ کاشکارن لأگنی دِژٕمژ آسہٕ ۔

چکدار ۔ یُس چکھ آسہٕ ۔ چکہٕ وول ۔

چکھ چنٛدُر ۔ ن ۔ مؤل: چکھ چندر <؟ ہ: چکاچوندھ]اکھ ژنہٕ قسم یتھ واریاہ تیمبرِ چھےٚ ووتھان (شری چھہٕ یمہٕ ڈ۔ گتھ دٕجن منٛز بران تہٕ ژکھ دِتھ اورٕ یور لگاوان) ۔

چکھ چکٕی ۔ م ۔ مؤل: چکھ چکٕی <ہ: چک چکی آوازِ پیٹھ]چھری ۔ شٕرٛ اکھ ۔

چَلن ۔ ن ۔ مؤل: چلن <س: چلہ: ہ: چلن]روش ۔ فأشن ۔

چلادور ۔ کتھہٕ سٟتی کأم أنٛزراون وول ۔

چلاوُن ۔ا۔ پکہٕ ناوُن ۔ کأنٛہہ مشین بیترِ کأم کرناوٕنی ۔

۲۔ یتھ کتھِ پٹھ شکھ آسہِ سو پکہٕ ناوُنۍ۔
۳۔ کانٛہہ چیز نشانس پٹھ لایُن۔ (تیرٕ، گوٗلی، یا گنٛز بیترِ) ۴۔ کانٛہہ چیز حرکتھ کرناوُن۔ بڑوٚنٛہہ کُن پکہٕ ناوُن۔ مِ: ٹانگہٕ چلاوُن۔ ۵۔ کھوٚٹ ووٗٹ سکہٕ والُن۔ م۔ چلاوٕنۍ۔

چلنٕز۔ چلنی۔ م۔ مٲول: چلنی]۔ ماننہٕ یُن۔ حُکم پکُن۔ دسگاہ۔

چَلُن۔ ن۔ مٲول: چَل <س: چلنم]۱۔ کارگر سپدُن۔ پلُن۔ گُنہِ کامہِ کھٕر یا اعتراض نہٕ یُن۔ ۲۔ سِکہٕ بیترِ پکُن۔ ۳۔ تگُن۔ مِ: یہ گو پٹُن پٹُن چلُن۔ ۴۔ حُکم پکُن۔ بامٕل یُن۔ ۵۔ رأیج سپدُن۔

چلہٕ وُن۔ ۱۔ پکہٕ وُن۔ حرکتس منٛز۔ ۲۔ یتھ نہٕ کینٛہہ اعتراض ییہ۔ یہ رواماننہٕ ییہ۔ یہ نکھٕ وٚستھ ہیکہٕ۔

چلے جاو۔ ن۔ مٲول: چلے جاو <ہ: چلے جاو] رِواج۔ روش۔ چلن۔ فاشن۔

چلینج۔ ن۔ مٲول: چلینج <انگ: چلینج]۔ مقابلہٕ یا لڑِتھ کھنہٕ باپتھ اعلان یا ترغاب۔

چمکھ۔ م۔ مٲول: چمک <پرٛاکرت: چمک۔ س: چمتکرِ تہِ] نپہٕ نپہٕ۔ پرٛزلُن۔

چمکدار۔ پرٛزلہٕ وُن۔ نپہٕ نپہٕ گرٕوُن۔ یتھ چمکھ ووتھان آسہِ۔

چَمن۔ ن۔ مٲول: چمن <ف: چمن]۔ ۱۔ پوشہِ ڈوٗر۔ ۲۔ لوگٕٹ پوشہِ باغ۔

چمن بٔندی کرٕنۍ۔ زمین ڈوٗر بن اندٕ ربا گراوٕنۍ۔ ڈوٗری گنٛڈٕنۍ۔

چمار۔ مٲول: چمار <پرٛاکرت: چمار، س: چرمہٕ کار] (ہزلہٕ پأٹھی) نیوٗژ، وٗسی پایہٕ۔ کم ذاتھ۔

چمہٕ خمہٕ۔ مٲول: چمہٕ خم <ف: چم+خم]۔ ۱۔ ٹھکہٕ ٹھکہٕ سان۔ حشمتہٕ سان۔ ۲۔ پوٗرٕ تیأری گرِتھ بابوٚند بس، پکھٕ پٹھٕرِتھ۔ ۳۔ وومیز سان۔

چموٗرا۔ اکھ زوٚنٹھی ذاتھ۔

چمچہِ۔ ن۔ مٲول: چچ <ہٕ چمچہ <س: چمسہ]۔ ۱۔ کاشوٕ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) ٹٲلوٕ۔

چمچہٕ گٔری۔ ٹٲلوٕ گی۔

چَمرٕ۔ ن۔ مٲول: چَمر <س: چرسہ] چاروأے مُسلہٕ، دالہٕ۔
چمرٕ والُن۔ مُسلہٕ والُن۔ سخ لایُن۔ (ورگہٕ پأٹھی) سبٹھا سختی واتناوٕنۍ۔

چمکُن۔ ن۔ مٲول: چمک <پرٛاکرِت: چمک: س: چمتکرِ تہِ] ۱۔ پرٛزلُن۔ چمکھ ترٛاوُن۔ زٕژٕ ترٛاوُن۔ نأپُن۔ ۲۔ قسمتھ بیترِ بیدار گژھُن۔ نخ بیدار گژھُن۔ ۳۔ تجارتھ بیترِ جان پأٹھی پکُن۔ کارِ بارس ہُربُر سپدُن۔ ۴۔ (گُرس بیترِ سُند) تیز پکُن۔ ناونیرُن۔

چمکاوُن۔ نپہٕ نپہٕ کرناوُن۔ چمکھ ترٛاوناوُن۔ ۲۔ (گُر بیترِ) تیز پکناوُن۔ ۳۔ (خاندانک، قٔبیلُک ناو بیترِ) نچھناوُن۔

چَن۔ ن۔ مٲول: چَن <س: چمنہ] یہ چوٗن کئیت آسہِ۔

چنہٕ باو۔ ترٛیش شرٛبتھ بیترِ۔ یہ چھُ یِژھ پاٗٹھۍ کھٮ۪ن لفظس ستۍ پوٚت لوٚگ یوان۔ مِ: کھٮ۪ن چَن۔

چنہٕ باو۔ چَنس لایق چیز۔ یہ چنہٕ باپتھ آسہِ۔

چنہٕ۔ ن۔ موٗل: چن < پرٛاکرت: چنہٕ س: چنکہ]۔ اکہِ دالہِ ہُنٛد ناو۔

چنہٕ چَپیلہٕ، چنہٕ چُمبیلہٕ۔ کرٛمُٹھ۔ چنہٕ شرٛنۍ تہٕ مونگہٕ پھٔلۍ بیترِ ہوٚبن ہوٚکھ پھٔلن ہُنٛد اکھ کھٮ۪نہٕ باو یُس ترٛ کنہٕ یوان چھُ۔ اکھ ترٛ کنۍ۔

چنتامَن (چنتامٔنی)۔ اکہِ جوٗہرُک یا رتنُک ناو، دپان یہ چھُ منہٕ کامَن پوٗرٕ کران۔

چَنٛدری۔ ن۔ موٗل: چند < ف: چندا]۔ پلوٗک بغلہٕ۔ نالۍ پلوس چیز تھونہٕ باپتھ سُوتھ لاگنہٕ آمژ گوٗ ژٕر۔

چنٛدس پُشرُن۔ یہ چھُ بٔڈ ہُنٛد اکھ رَسِم یٔمہِ موٗجوٗب نوِ نوشہِ سالس نِنہٕ وٲلۍ تِمس اتہٕ گٔنٛس پُشرِتھ پوٗنسہٕ چنٛدس چھِ ترٛاوان۔

چنٛدس پٮ۪ٹھ پیوٗن۔ ذاتس پٮ۪ٹھ پاٗنسہٕ رٔنگۍ زکھ واتُن۔ پننہِ چنٛدٕ خرٛچ کرُن پیوٗن۔

چنٛدس پیوٗن۔ ۱۔ چنٛدٕ أندرٕ پوٗنسہٕ ژوٗرِ ننیو۔ چنٛدس وَسُن۔ چنٛدس پھٔرُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٗٹھۍ) مُفتے کینژھاہ حاصِل سپدُن۔ رُشوتھ بٔنُن۔

چنٛدس پھٔرُن۔ چنٛدٕ منٛز کینہٕ ژوٗرِ نیُن۔

چنٛدس ترٛاوُن۔ اکھ رَسِم یٔمہِ موٗجوٗب مہرِ نٮ۪نہٕ سالس نِنہٕ وٲلۍ پوٗنسہٕ چنٛدس ترٛاوان چھِ۔ تِتھے پاٗٹھۍ چھِ تس زنانہِ تہٕ أشناوبیترِ پوٗنسہٕ چنٛدس ترٛاوان یِس کانٛہہ ٹوٹھ موٗدمت آسہِ۔ ۲۔ رُشوتھ دِتھ پھساوُن۔

چنٛدس ژھٕنُن۔ (ورگہٕ پاٗٹھۍ) قوبوٗ کرُن۔ پننہٕ نس اثرس تل اَنُن۔ وتہِ تھوٗن۔ پننہٕ جایہ ترٛایہ تھوٗن۔

چنٛدس گوٚبرٕ اَنُن۔ جان پاٗنسہٕ وول آسُن۔

چنٛدس وَسُن۔ چنٛدٕ منٛز کینہٕ ژوٗرِ نیُن۔ چنٛدس پھٔرُن۔

چنٛدٕ بزُن۔ پننہِ چنٛدٕ دیُن۔ گرٛیک دیُن (گاٹہٕ پرٛونہٕ باپتھ)

چنٛدٕ بانٛدٕو۔ آسنکۍ یار۔ تِم یِم گنٛدارس منٛز انسانس نال وَلن۔ تِم أشناو یِم گنٛدارِ وِزۍ یوت خبراتر پزٕ ژھٕنن۔

چنٛدٕ پھیرُن۔ چنٛدٕ منٛز کینہٕ نیرتھ ژٕلُن۔ پیوٗن۔

چنٛدٕ ژوٗر۔ ۱۔ یُس چنٛدس پھٔرِ۔ یُس کاٗنسہِ چنٛدٕ ژٕٹتھ نیہِ۔ ۲۔ چنٛدس پھٔرِنچ کام۔

چنٛدٕ کڈُن۔ پننہِ چنٛدٕ کینژھاہ دیُن۔ پٔتِن کینہٕ دیُن۔ پننہٕ گرٛیک دیُن۔

چنٛدٕ گرم آسُن۔ چنٛدس منٛز واریاہ پوٗنسہٕ آسنۍ۔ خرٛچ کرنہٕ خاطرٕ چنٛدس منٛز پوٗنسہٕ آسنۍ۔

چنٛدٕ گرماوُن۔ پاٗنسہٕ تارُن، رَشوٕتارُن۔ کوٚژھ دیُن۔

چنٛدٕ گوٚل۔ سُہ طرف یپاٗری چنٛدس منٛز کینہٕ ترٛاونہٕ ییہ۔ چنٛدُک دہانہٕ۔

چنٛدٕ گوٗ ژٕر۔ لوٗکٹ دَجہِ ٹھیلہٕ ہیُوہ یُس چنٛدٕ گلس أندرۍ کنۍ وٲٹتھ آسان چھُ۔

چَنٛدٕ۲۔ ن۔مؤل: چند <ف: چنده۔] روپیہ سۆمبراوُنہٕ باپتھ کأنٛسہٕ ہُند حصہٕ۔ سُہ رقم یُس کُنہٕ عوأمی کامہٕ خأطرٕ لۆکن نشہٕ سۆمبرٕ نہٕ یِیہ۔

چَنٛدٕ کرُن۔ أکِس بیٚیِس نشہٕ پأنٛسہٕ سۆمبراوٕنی۔ کُنہٕ کامہٕ باپتھ لۆکن نشہٕ پأنٛسہٕ سۆمبرٕنی۔

چَندرٕ باگا۔ ن۔مؤل: چندرباگ <س: چندر بھاگا] ژٕندرباگا۔چناب۔

چَنٛڈٕ۱۔م۔مؤل: چَنٛڈ <س: چنڈا]۔۱۔دٕوٗج زنانہٕ۔بدمزاج زنانہٕ۔ کوورٕ تہٕ ورٕ ہج زنانہٕ۔ ۲۔ مالذاتھ، بےٚ منٛدٕ چھ تہٕ بدذاتھ زنانہٕ۔ ۳۔ بےٚ باش زنانہٕ۔

چَنٛڈٕ باپار۔ ۱۔ دوجر، بدمزأجی۔ ۲۔ کوزأتل۔ مالذأتل۔

چَنٛڈٕ مٕژ۔ بےٚ شٔرم زنانہٕ۔

چَنٛڈٕ۲۔ ۱۔ ٹینِس بیترٕ پٹھ کڈنہٕ باپتھ کٔنٛیک ٹاس۔ ۲۔ تھاپر۔

چَنٛڈ والُن۔ ۱۔ ٹینِس بیترٕ بٔٹھہٕ کڈنہٕ باپتھ کٔنٛیک ٹاس لایُن۔ ۲۔ تھاپر کڈٕنی۔

چنٛڈال۔مؤل: چنٛڈال <س: چنٛڈالہ]۔ ۱۔ نیٖوٗژ، کمذأژ ہُند انسان۔ ۲۔ ذٔلیل، بدذاتھ۔ کوذاتھ۔

چنٛڈال چوٚکھر۔ بدذاتن ہٕنٛز بٔٹھ۔ کھٔری جماتھ۔ بدماشن ہٕنٛز موٚنٛڈٕج۔

چنٛڈال گوٚژر۔ بدزنانہٕ۔

چَنٛڈأج۔ چنٛڈالہٕ ہٕنٛز زنانہٕ۔ ۲۔ (ورگہٕ) سوزنانہٕ یوٚسہٕ نہٕ کتھہٕ پٔٹھ گرٕ۔ لڑایہٕ گرٕنی۔

چنگ، چنگہٕ۔ ۱۔ پنٛجہٕ۔ ۲۔ اکہٕ قسمُک سازیُس دنٛدن منٛزٕ تھٕ اوٚنگجہٕ ستی وایہٕ چھُ یِوان۔

چنٛگس تل لگُن۔ کأنٛسہٕ ہٕنٛدِس کأرٕس تل لگُن۔ کأنٛسہٕ تل پھٔسُن۔

چنٛگس لگُن۔ زالس لگُن، پنٛجس تل لگُن۔ مُصیبتس منٛز ہینہٕ یُن۔ تاوںس لگُن۔

چنٛگس منٛز اَنُن۔ کأژ کرُن۔ اتھس منٛز اَنُن۔ تِتھس حالتس اندر تھوٗن یِیتہٕ نہٕ کینٛہہ تگِٕس۔ پیچس منٛز اَنُن۔ پریشان کرُن۔ پھساوُن۔

چنٛگس منٛز یُن۔ ہینہٕ یُن۔ مُصیبتس منٛز پھٔسُن۔ ہُروَنہٕ یُن۔ کأنٛسہٕ ہٕنٛدِس پنجس تل لگُن۔

چنگہٕ تلہٕ نیرُن۔ ٹٔنگی تٕلی نیرُن۔ کُنہٕ مُصیبتہٕ منٛزٕ آزاد گژھُن۔ پنٛجہٕ تلہٕ موکلُن۔

چٔنٛو چٔنٛو۔ ہونہٕ بچہٕ ہٕنٛز وَدن کرٕ کھ۔

چوأے۔ سُہ یُس بےٚ مانہٕ تہٕ بےٚ مقصد کتھٕ کرٕ۔ یِیمی ہٕنٛزٕ ن کتھن نہٕ ہوٚٹ لوٚٹ آسہٕ۔ یُس پژاتھ پژاتھ کران آسہٕ۔ چور۔

چوچاروأے۔ مأدان مال۔ تیرٕ تہٕ گُپن۔ گاسہٕ کھینہٕ وألی پٔش۔

چھل۔م۔مؤ: چھل <ہ، چھل] سبٹھا (رب)۔ یہ لفظ چھُ یژھ پأٹھی ربہٕ ستی استیمال سپدان۔

چھل تٕلنی۔ کانٛہہ تژھ حرکتھ کرٕنی یِیمہٕ ستی پوٗنی ملکیت گژھِ رب ووتھہٕ یا آب گژھِ گرٹ۔

چھل ووٕتھنز۔ رؤدیا شینٛن پینہٕ ستی وَتن ژٕبکلُن

ووٚتھُن۔ تٔی رَب ووٚتھنۍ یتھ منٛز کھوٚرے دَرِتھ، کولن یانالن ربہٕ ووٚنی وَسُن۔ اَڈٕ روَسنۍ۔

چَھہٕر، چیٚھہٕر۔ ن۔ موٗل: چہر < ف: چہرہ]۱۔ بُتھ۔ صوٗرتھ۔ شکٕل۔ ۲۔ پوٗنسہٕ ٹھنٛکیک نانک۔

چھہٕر دار۔ (زٲری کتھ) سُہ تاس یتھ نشانہٕ آسَن مگر سبٹھا کم لۄکن ترٕ فِکرِ زِ تاس چھُ نشانہٕ دار۔

چھہٕر دیُن۔ تاسس تمہٕ آیہٕ نشانہٕ ترٛاوُن یُتھ نہٕ سُہ پزتھ کانٛسہِ فِکرِ ترِ۔

چاپَر۔ چَر چَر، بکواس، بکھ بکھ۔ فوٚضوٗل کتھ۔ کتھ جوٗٹ۔ کجٕ بحثی۔

چاپری۔ بکوٲسی۔ یُس فوٚضوٗل بکھ بکھ لاگہِ۔ یُس ٹٕلی چَر چَر کران آسہِ۔ کجٕ بحثی کرن وول۔

چاپلوس۔ موٗل: چاپلوٗس < ف: چاپلوس]۔ خوشامد کرن وول۔

چاپلوٗسی۔ خوشامد۔

چاٹھ۱۔ موٗل: چاٹ < س: چاٹہ]۔ سو کتھ یتھ پٮ۪ٹھ ؤلی اَسُن ییہ۔ مذاق۔ ہزٕل۔ ٹھٹھہٕ۔

چاٹہٕ گوٚر۔ چاٹھ کرن وول۔ مسخرٕ۔

چاٹھ ژٕٹُن۔ کانٛسہِ تتھہٕ پٲٹھی ہیٚزن یتھ لۄکھ اَسُن ترٛاون، ٹانہٕ کَرٕنی۔

چاٹی۔ ۱۔ ٹھٹھہٕ گوٚر۔ مسخرٕ۔ ۲۔ اَسُن لایق۔

چاٹھ۲۔ برُنٛز۔ سبٹھا کم کال۔ تیوٚتُے کال یوٚت چاٹس منٛز ٹٕلنس لگہِ۔ ژٕیہہ۔

چاٹھ کڈُن۔ تتھ چیزس یُس وارِیاہس کالس پوشناوُن پزِ ہے کُنے ٹاس کڈُن۔ أکی سےٚ برٕنٛزس منٛز ختم کرُن۔

چار۔ ن۔ موٗل: چار < س: چار]۱۔ جلدی۔ بانٛبر۔ ۲۔ دباو، ژٕبل، ۳۔ تأکید۔ باند باند۔

چاہٕ چار۔ سخ دباو۔ سخ بانٛبر۔

چاراژُن۔ ۱۔ چیر نہٕ یُن۔ ژٕبلہٕ یُن۔ دباو واتُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پٲٹھی) بانٛبر پیٚنۍ۔

چاراٗنُن۔ ۱۔ بانٛبراوُن ۲۔ ژٕبلُن۔ دباو ترٛاوُن۔

چار اَسُن۔ (کأم موکلاونس) بانٛبر آسنۍ۔ (وقتٕچ تنٛگی آسنہٕ کِنۍ) جلدی آسنۍ۔

چار ژاٗنُن۔ پتہٕ لگُن۔ مجبوٗر کرُن۔

چار کرُن۔ ۱۔ بانٛبر لاگنۍ۔ ۲۔ تأکید کرُن۔ باند باند کرُن (کانٛہہ کأم خاص کٔرتھ قرضہٕ بیترٕ جل جل نکھہٕ والنہٕ باپتھ)۔

چاہٕر۔ ن۔ موٗل: چار < ف: چارہ]۔ موکلن پاے۔ وَتھ، تدبیر۔

چاہٕر جوٗیی۔ ۱۔ پاے ژھانٛڈُن۔ چاہٕر کرُن۔ وَتھ کڈٕنۍ۔ کُنہہٕ کھٕرِیا مصیبتہٕ منٛز موکلن پاے وِچھُن ۲۔ انصاف ژھارنہٕ عدالتھ گژھُن۔

چاہٕر ساز۔ چاہٕر کرن وول۔ موکلن پاے ژھانٛڈن وول۔ مُشکِل دوٗر کرن وول۔

چاہٕر سأزی۔ یاوری۔ یأری۔ مدتھ۔ ۲۔ علاج۔

چاڑ گرُن۔ پاے گرُن۔ بچاو کرُن۔ کھرِ منٛز موکلاوُن۔ وتھ اَنٛز۔ اتھِ روٗٹ کرُن۔ نہٕ آسنس منٛز مدد کرُن۔ یاوری کرٕنۍ۔

چاڑ گر۔ چاڑ کرن وول۔ چاڑ ساز۔ موکلاون وول۔ بچاون وول۔ مددگار۔ پاے کرن وول۔

چاڑ ناچار۔ مجبۆری کِنۍ۔ یتھٕ تتھٕ۔

چاڑ نہٕ روزُن/ آسُن۔ مجبۆر گژھُن۔ مرضی خلاف کرُن پیوٚن۔ ژلنس نہٕ وَتھ روزٕنۍ۔ کلہٕ پھرنس وارنہٕ روزُن۔

چاڑ نہٕ لگُن۔ (کینٛہ کرنہٕ باپتھ) مجبۆر گژھُن۔

چاڑج۔ ن۔ مۆل: چارج <انگ: چارج Charge]
۱۔ کُنہِ عوٚہدٕچ مٕڑہِ دأری۔ ذمہٕ دأری۔ ۲۔ کُنہِ بیٹری بیترِ موٗ کلیمتِس مسالس بجلی واتہٕ ناوٕنٛچ تہٕ بیٚہ چالوکرٕنٛچ کأم۔ ۳۔ جرٕم۔ الزام۔

چاڑج دِین۔ عوٚہدٕچ مٕڑہِ دأری کأنٛسہِ حوالہٕ کرٕنۍ۔ سپُردس أسۍ ٕتی چیز نٛوس عوٚہدارس حوالہٕ کرٕنۍ۔

چاڑج رَٹُن۔ کُنہِ عوٚہدٕچ مٕڑہِ دأری ہیٚنۍ۔ چیز بیترِ سپُردس رَٹٕنۍ۔

چاڑج شیٖٹ۔ فردِ جُرم۔ الزامن ہُنٛد فہرس۔

چاڑج گرُن۔ بجلی واتناوِتھ کانٛہہ بیٹری بیترِ چالوٗ کرٕنۍ۔

چاژُن۔ ن۔ مۆل: چار <س: چار] ۱۔ (کُنہِ رزِ بیترِ) دَرٕ کرُن۔ گٕسُن۔ چار رٹُن۔ دژسہٕ گرُن۔ ۲۔ چار ژاُنُن۔ چوٚپراوُن۔ تنگ کرُن۔ ۳۔ کُنہِ لبہِ بیترِ ٕستی ژباُن۔ ژبٕل دِیُن۔ ۴۔ کابلہٕ پیچ بیترِ گٕسُن۔ ۴۔ کأنٛسہِ ہٕنٛدِس حسابس منٛز درٕج کرُن۔ بٕہی منٛز لیکھُن۔ ۵۔ بمأری بیترِ کھُہلٕنۍ۔

چارنہٕ یُن۔ دادِچ سختی گژھٕنۍ۔ چوٚپراونہٕ یُن۔

چار بنٛد۔ ن۔ مۆل: چار بند <ف: چار بند] ترٛکہٕ أڈی جہِ پٹھ سو جاے یتھ بوٚنی مہِ لرکانہِ رلان چھےٚ۔

چارپا۔ ن۔ مۆل: چار پا <ف: چار پا] ۱۔ چار ووے۔ گُرگُپن بیترِ۔ ۲۔ (ہزلہٕ) مُڈٕ انسان۔

چار پاے۔ م۔ مۆل: چار پاے <س: چتوار پادا] شونگنہٕ باپتھ بناونہٕ آمٕژ ژور کھوٗری دار لٔکر ہنٛز چوٗکی یتھ پٹھمہِ پاسہٕ نوارٕ یا رَزٕ بیترِ وۄنتھ چھےٚ آسان۔ لوکُٹ پلنٛگ۔

چارچتأری۔ ڈلس منٛز اکھ لوکُٹ موکُٹ ژو۔ روپہٕ لانٛک۔

چارخانہٕ۔ اکہِ کپُرک ناو۔

چار دیوأری۔ م۔ مۆل: چار دیوأری <ف: چار دیواری]
۱۔ ژُطرفہٕ دوٚسہٕ ژوک۔ ۲۔ (ہزلہٕ) پشہِ روس جاے۔ ۲۔ قأد خانہٕ ہش جاے۔ بند جاے۔ (ورگہٕ پأٹھی) کأژ۔ م، مےٚ چھُنہٕ یمہِ چار دیوأری منٛز نیرنس وار۔

چار زانو۔ مۆل: چار زانو <ف: چار زانو]۔ کوٚٹھی نوٚمرأوِتھ تتھٕ کٕنۍ بہُن یتھٕ پأٹھی نماز پرَن وِزِ بہان چھِ۔

چارسوبِیس۔ مۆل: چارسوبِیس <ہ: چارسوبِیس]
۱۔ تأزِیراتہِ ہٕنٛدُک اکھ دفع، یہ چھُ دغاجُرمس

پیٹھ ۔۲۔(ورگہٕ پاٗٹھی) ٹھگ۔دغاباز۔

چارسو۔<ف: چارسو]۔ا۔ژٕرتھ طرفہٕ، ژٕ شوے طرفو۔ جایہٕ جایہٕ۔۲۔ژووت۔سو جاے یُتہٕ نس ژور وتہٕ رلان آسن۔چوک۔

چارٕ کھاٗنٹۍ۔ژٕ کھاٗنٹۍ ٹوٗپۍ۔

چارگزۍ۔اکہٕ قسمٕچ ریشمی کپر ژادر۔

چاروِوے۔ن۔مؤل: چارواے<ف: چارپاٗیی۔س: چتُس پاد]ا۔گرگُپن بیترِ۔۲۔(ورگہٕ پاٗٹھی) چور۔

چاش۔(ورگہٕ پاٗٹھی) اصلیتھ۔خوٗصوٗصیتھ۔بُنۍ یاد۔خاٗصی یتھ۔خمیر۔

چاش وُچھنۍ۔(ورگہٕ پاٗٹھی) اصلیتھ سرٕ کرٕنۍ۔خوٗصوٗصیتھ وِچھنۍ۔بُنۍ یاد کھرٕ کرٕنۍ۔خاٗصی یتھ زانٕنۍ۔

چاشت۔ن۔مؤل: چاشت<ف: چاشت: م،س: چاش]ا۔صُبحس تہٕ دُپہرس درمیانُک وَق۔
۲۔کھبن بیترِ یُس پیشنہٕ برونٛہہ پہن کھبنہٕ یِیہ۔
۳۔سو نفل نِماز یُس سہٕ اتھ وقتس پرنہٕ یِیہ۔

چاق چوبند۔مؤل: چاق چوبند<ترٛکی: چاغ+ف: چوبند=ف: چاق+ چوبند]۔چُست تہٕ چالاکھ۔اوٗر دوٗر۔تیز۔ہُشیار۔

چاک۔ن۔مؤل: چاک<انگ: چاک Chalk] پٕژس بیترِ پیٹھ لکھنہٕ باپتھ گچھو یا چوٗنو کوٗٹ گول ٹوٹہٕ۔

چاک میٹھ۔اکہٕ قسمٕچ سفیدی سان سپھ یاہرٕ میٹھ۔

چاکر۔ن۔مؤل: چاکر<ف: چاکر] نوکر۔خدمتھ گار۔

چاکہٕ وٗٹ۔سو کپر چھل یُس سہٕ پھرنس بیترِ گرٛژھہٕ طرفہٕ لاگنہٕ یوان چھےٚ۔

چاکرۍ۔مؤل: چاکری<ف: چاکری۔] نوکرٛاز۔

چاکلیٹ۔ن۔مؤل: چاکلیٹ انگ: چاکولیٹ (Chocolate)] کوکولگاٗوِتھ یا کوکوٗہس بناٗوِمٕژ چاٹہٕ دار مٹھاٗے۔

چاکھ اچاک] ۔ا۔ترٕتھ۔کھَش۔رُم۔پھرٛاٹھ۔
۲۔کوٹھکہٕ نَژ ٹیک یا دامنُک سُہ حصہٕ یُس ٹیب دِنے چھِ ترٛاوان۔

چاکھ دیُن۔ترٕتھ والُن۔کھَش دیُن۔ژَٹُن۔

چاکھ کرُن۔ژَٹُن۔چیرُن۔کھش دیُن۔ترٕتھ والُن۔

چاکھ گرٛژھنۍ/ چاٗکی گرٛژھنۍ۔کھش لگنۍ۔پھرٛاٹہٕ گرٛژھنہٕ۔رُمہٕ گرٛژھنہٕ۔ترٕتھ لگُن۔

چال۔م۔مؤل: چال<ہ: چال=س: چَل]ا۔پکہٕ نچ، کتھ بیترِ کرنچ ترٛاے۔۲۔ژَھل۔دوکھہٕ۔ٹھُگل۔
۳۔شطرنجُ موہرٕ اکہٕ خانہٕ منزٕ دوٚیمس خانس اندر ترٛاوُنک ژَھل۔۴۔ٹیل۔یٹھ۔م، چال ہاوٕنۍ۔

چال باز۔ژَھلہٕ گوٚر۔ژوٗیہٕ گوٚر۔دوکھہٕ باز۔

چال باٗزۍ۔ژَھل ژِھدر۔دوکھہٕ باٗزۍ۔فند فریب۔

چال پکٕنۍ۔فِلاش، نوٗ کھالہٕ یا یپیہٕ کانٛہہ زار،گنڈن وِزِ دوٚیمہِ ترٛیمہٕ یا ژوٗرٕ مہ پھرِ پونسہٕ ترٛاوٕنۍ۔

چال ٹلٕنۍ۔ٹب رٹٕنۍ۔سِلم ہیچھنۍ یا ٹلِتھ نٕنۍ۔

چال ڈال۔م۔مؤل: چال ڈال<ہ: چال ڈھال]۔

چارٕ کرُن۔ پاے کرُن۔ بچاو کرُن۔ کھرِ منز موکلاوُن۔ وتھ اتھ۔ اتھِ روٗٹ کرُن۔ نہ آسنس منز مدد کرُن۔ یاوری کرٕنی۔

چارٕ گر۔ چارٕ کرن وول۔ چارٕ ساز۔ موکلاون وول۔ بچاون وول۔ مددگار۔ پاے کرن وول۔

چارٕ ناچار۔ مجبوٗری کنٕی۔ یتھٕ تتھٕ۔

چارٕ نہٕ روزُن/آسُن۔ مجبوٗر گژھُن۔ مرضی خلاف کرُن پیوٗن۔ ژلنس نہٕ وتھ روزٕنی۔ کلٕہ پھرنس وارنہٕ روزُن۔

چارٕ نہٕ لگُن۔ (کینٛہہ کرنہٕ باپتھ) مجبوٗر گژھُن۔

چارٕج۔ ن۔ موٗل: چارٕج <انگ: چارج Charge]
ا۔ کُنہٕ عوٗہدٕچ مٕتھٕ دأری۔ ذمہٕ دأری۔ ۲۔ کُنہٕ بیٹری بیترٕ موکلیمتس مسالس بجلی واتہٕ ناونٕچ تہٕ بیٚیہٕ چالو کرنٕچ کأم۔ ۳۔ جرم۔ الزام۔

چارٕج دِین۔ عوٗہدٕچ مٕتھٕ دأری کأنٛسہٕ حوالہٕ کرٕنی۔ سپُرد سأری متی چیزنٕوس عوٗہدٕدارس حوالہٕ کرٕنی۔

چارٕج رٹُن۔ کُنہٕ عوٗہدٕچ مٕتھٕ دأری ہیٚنٕی۔ چیز بیترٕ سپُرد سن رٹٕنی۔

چارٕج شیٖٹ۔ فردِ جرم۔ الزامن ہُنٛد فہرس۔

چارٕج کرُن۔ بجلی واتناوِتھ کانٛہہ بیٹری بیترٕ چالوٗ کرٕنی۔

چارُن۔ ن۔ موٗل: چار <س: چار] ا۔ (کُنہٕ رزٕ بیترٕ) دٕر کرُن۔ گسُن۔ چارٕ رٹُن۔ دٕزسہٕ کرُن۔ ۲۔ چار ژانُن۔ چوٚپراوُن۔ تنگ کرُن۔ ۳۔ کُنہٕ لبہٕ بیترٕ

ستی ژھٕلُن۔ ژھٕل دِیُن۔ ۴۔ کابلہٕ پیچ بیترٕ گسُن۔ ۴۔ کأنٛسہٕ ہِنٛدِس حسابس منز درٕج کرُن۔ بہی منز لیکھُن۔ ۵۔ بمأری بیترٕ کُھہلنٕی۔

چارنہٕ یِیُن۔ دادٕچ سختی گژھنٕی۔ چوٚپراونہٕ یُن۔

چارٕ بنٛد۔ ن۔ موٗل: چار بنٛد <ف: چار بنٛد] ترٛکہٕ اُڈٕ جہٕ پٹھ سوٗ جاے ییٚتِتھ بوٗنی مہٕ لرکانہٕ رلان چھےٚ۔

چار پا۔ ن۔ موٗل: چار پا <ف: چار پا] ا۔ چارووے۔ گرٕ گُپن بیترٕ۔ ۲۔ (ہزلہٕ) مُڈٕ انسان۔

چار پاے۔ م۔ موٗل: چار پاے <س: چتوار پادا] شونگنہٕ باپتھ بناونہٕ آمٕژ ژور کھوٗری دار لِکر ہٕنز چوٚکِ یتھ پٔٹھمہِ پاسہٕ نوارٕ یا رزٕ بیترٕ وۄنتھ چھےٚ آسان۔ لوٗکٕٹ پلنٛگ۔

چار چتأری۔ ڈلس منز اکھ لوٗکٕٹ موکٕٹ ژوٗ۔ روپہٕ لانٛک۔

چار خانہٕ۔ اکہٕ کِسٕم کپُرک ناو۔

چار دیوأری۔ م۔ موٗل: چار دیوأری <ف: چار دیواری] ا۔ ژٕ طرفہٕ دوسہٕ ژوٗک۔ ۲۔ (ہزلہٕ) پشہٕ روس جاے۔ ۲۔ قأد خانہٕ ہش جاے۔ بند جاے۔ (ورگہٕ پأٹھی) کأژ۔ م۔ اِمےٚ چھُنہٕ ییٚمہِ چار دیوأری منٛز نیرنس وار۔

چار زانو۔ موٗل: چار زانو <ف: چار زانو]۔ کوٚٹھی نوٚمراوِتھ تتھٕ کنٕی بِہُن یتھٕ پأٹھی نماز پرن وِزِ بہان چھہٕ۔

چار سو بیس۔ موٗل: چار سو بیس <ہ: چار سو بیس] ا۔ تأزیراتہٕ ہِنٛدُک اکھ دفع، یہٕ چھُ دغا جُرمس

پیٹھ۔۲۔(ورگہِ پاٹھی) ٹھگ۔دغاباز۔

چارسو۔ <ف: چارسو]۔ا۔ژٕتھ طرفہٕ، ژۄشوے طرفو۔
جایہِ جایہِ۔۲۔ژۄوت۔سو جاے یتہِ نس ژور
وتہٕ رلان آسن۔چوک۔

چارِ کھانٹٕ۔ژٕ کھانٹہٕ ٹوٗپۍ۔

چارگزٕ۔اکہِ قسمٕچ ریشمی کپڑ ژادَر۔

چاروَوے۔ن۔مؤل: چارواے <ف: چارپایی۔س:
چتُس پاد]ا۔گرٕگین بیترِ۔۲۔(ورگہِ پاٹھی) چور۔

چاش۔(ورگہِ پاٹھی) اصلیتھ۔خۄصوٗصیتھ۔بُنیاد۔
خاصیتھ۔خمیر۔

چاش ووچھنٕ۔(ورگہِ پاٹھی) اصلیتھ سر کرٕنۍ۔خۄصوٗصیتھ
وِچھنٕ۔بُنیاد کھر کرٕنۍ۔خاصیتھ زانٕنۍ۔

چاشت۔ن۔مؤل: چاشت <ف: چاشت: م،س:
چاش]ا۔صُبحس تہٕ دُپہرس درمیانُک وَق۔
۲۔کھبن بیترِ یُس پیشنہٕ برونٛہہ پہن کھینہٕ ییہ۔
۳۔سو نفل نماز یُس اتھ وقتس پرنہٕ ییہ۔

چاق چوبند۔مؤل: چاق چوبند <تُرکی: چاغ + ف:
چوبند=ف: چاق+ چوبند]۔چُست تہٕ
چالاکھ۔اوٗرد وٗر۔تیز۔ہُشیار۔

چاک۔ن۔مؤل: چاک <انگ : چاک Chalk] پُٹس
بیترِ پیٹھ لیکھنہٕ باپتھ گچھو یا چوٗنو کوٗٹ گول ٹوٹہٕ۔

چاک میٹہٕ۔اکہِ قسمٕچ سفیدی سان سپھہ یا ہُری میٹہٕ۔

چاکر۔ن۔مؤل: چاکر <ف: چاکر] نوکر۔خدمتگار۔

چاکہِ وٕٹ۔سو کپڑ چھل یُس پھرنس بیترِ گرٕٹھہٕ
طرفہٕ لاگنہٕ یوان چھے۔

چاکری۔مؤل: چاکری <ف: چاکری۔] نوکرٲز۔

چاکلیٹ۔ن۔مؤل: چاکلیٹ انگ: چاکولیٹ
(Chocolate)] کوکولگاوِتھ یا کوکوہس
بنأومژ چاٹہٕ دار مِٹھاے۔

چاکھ <چاک] ۔ا۔ترٕتھ۔کھَش۔رُم۔پھرٕاٹھ۔
۲۔کوٹھکہِ نزٕیک یا دامنک سُہ حصہٕ یُس ٹیب دِنے
چھہٕ ترٕاوان۔

چاکھ دِیُن۔ترٕتھ وائِن۔کھَش دِیُن۔ژٕٹُن۔

چاکھ کرُن۔ژٕٹُن۔چیرُن۔کھش دِیُن۔ترٕتھ وائِن۔

چاکھ گژھنٕ/ چاک گژھنٕ۔کھَش لگنٕ۔پھرٕاٹہٕ
گژھنہٕ۔رُمہٕ گژھنہٕ۔ترٕتھ لگُن۔

چال۔م۔مؤل: چال <ہ: چال=س: چَل]ا۔پکہٕ نِچ، کتھ
بیترِ کرنٕچ ترٕاے۔۲۔ژھل۔دوکھہٕ۔ٹھگِل۔
۳۔شطرنجٕ موہرٕ اکہِ خانہٕ منٛزٕ دٔیمس خانس اندر
تارُنک ژھل۔۴۔ٹٕل۔یٹھ۔م، چال ہاوٕنۍ۔

چال باز۔ژھلہٕ گوٚر۔ژوٕیہٕ گوٚر۔دوکھہٕ باز۔

چال بازی۔ژھل ژھدر۔دوکھہٕ بازی۔فند فریب۔

چال پکٕنۍ۔فِلاش، نوکھالہٕ یا بیہٕ کانٛہہ زار گنٛذن وِزِ
دٔیمہِ ترٕیمہِ یا ژوٗرِ مہہ پھرِ پونسہٕ ترٕاوٕنۍ۔

چال ٹلٕنۍ۔ٹب رٹٕنۍ۔سِلم ہیچھنٕ یا ٹکِتھ نٕنۍ۔

چال ڈال۔م۔مؤل: چال ڈال <ہ: چال ڈھال]۔

کتھ باتھ ہُنٛد باش۔ پکنٛچ تڑاے۔ شکل صوٗرتھ۔

چال رَٹنۍ۔ ۱۔ گرٕ سٕنٛد گردن خمدار پأٹھۍ رٹتھ پکُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھۍ دبماغ رَٹُن۔ (پانس) رِمام کھالُن۔

چال کڈٕنۍ۔ ۱۔ فلاشس یا نو کھالس بیترِ گنڈن وِزِ گوڈ نکہِ پھر پوٗنسہٕ منٛزس تڑاونۍ۔ ۲۔ گُرر ہوار خطہِ کڈُن۔

چال کرٕنۍ۔ ژھل کرُن۔ زِھمب کرٕنۍ۔ بأزی تارٕنۍ۔

چال گنٛڈٕنۍ۔ ژھل کرُن۔ فریب دیُن۔ فنٛد کرُن۔

چالاکھ۔ مؤل: چالاک <ف: چالاک]۔ ۱۔ تٕرٛک۔ ہُشار۔ تبلنگ۔ ۲۔ چالباز۔

چالأکی۔ ۱۔ وُژھہ جار۔ پھرتی۔ ۲۔ دلأئی۔ عقلمندی۔ ۳۔ زیرکی۔ علی گاٹہٕ جار۔ ۴۔ دوکھہ بأزی۔ ژھل ژِھدٕر۔

چالان، چالانہٕ۔ ن۔ مؤل: چالان <، ہ: چالان = س: چالنم]۔ روہنہٕ۔ سہ اجازَتھ نامہٕ یُس کانٛہہ مال بیترِ اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھہِ بیٛیس جایہِ نِنہٕ باپتھ دِنہٕ چھُ یوان۔ راہدأری ہُنٛد پروانہٕ۔ پرمٹھ۔ روانگی ہُنٛد کاکز۔ ۲۔ رٕسپد یا دوچِھیتھ منٛز کُنہ مالک فہرِس تہٕ قیمتھ بیتر درٕج آسہِ۔ ۳۔ بلٕ بچکھ۔ ۴۔ سہ پرچہِ یتھ پٮ۪ٹھ مُلزِمہٕ سٕنٛد ناوِتہٕ قوصوٗر بیترِ لیکھتھ عدالتس پیہ سوزنہٕ۔ مُچلکہٕ۔

چالانہٕ دیُن۔ مالک، سوارٕ ہنٛد تفصیل حوالہٕ کرُن۔

چالانہٕ گژھُن۔ مُلزِم سٕنٛد مقدمہٕ عدالتس منٛز پیش سپدُن۔

چال چلَن۔ ووتھہٕ بیٹھ۔ ورتاو۔ سوٗلوٗک۔ باش۔ کردار۔ اخلاق۔ ادب۔

چانٛپہٕ۔ عذاب کرٕنک اکھ آلہٕ یٮ۪مہٕ سٟتۍ اتھ اوٚنگجہ چارنہٕ آسہِ یوان۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) لانٛپہٕ۔ زٔٹھۍ زٔٹھۍ قدم۔

چانٛپہٕ تڑاونہِ۔ (ورگہٕ پأٹھۍ) زٔٹھۍ زٔٹھۍ قدم تڑاونۍ۔ لانٛپہ مینہٕ۔ تیز تیز پکُن۔

چانٛپہٕ چارنہِ۔ کأنسہِ نو نگجن منٛز کِچہ یا قلم بیترِ برتھ چیز دیُن۔

چانٛپھ۔ أڑِج ہتھ پھوٚ ہرماز پھوٗل یُس یڑ پأٹھۍ پُشتک آسان چھُ۔

چانٛٹہٕ۔ یِس ہوٚل چونٛٹھ آسہِ۔ چأنٹۍ ہوٚل۔

چال چامیامیا۔ (چاں میاں) < آوازِ پٮ۪ٹھ] شرمر۔

چال چاں۔ ن۔ مؤل: چاں چاں < آوازِ پٮ۪ٹھ]۔ چوب پٮ۪نہٕ وِزِ ہوٗنۍ سٟتۍ چکہٕ۔ ۲۔ دودٕشری سٟتۍ چکہٕ چکھ۔ ۳۔ (ہزلہٕ) بڈٕ سٟتۍ فضوٗل کتھہٕ کتھ۔

چانٛچہٕ۔ م۔ مؤل: چانٛچ <س: چنچہٕ]۔ بتھۍ کھانٛھر۔

چانٛچہٕ نیرنہِ۔ بتھۍ کھانٛھر نٟنۍ نیرٕنۍ۔ بتھس ٹٕٹ گژھُن۔ ٹونگن نیرٕنۍ۔ تہٕ ڈٕپتھ گوشس گژھُن۔ کمزور گژھُن۔

چانٛچہٕ ہوکھنہِ۔ کمزور گژھنہٕ کِنۍ بتھس ٹٕٹ ہیوٚ گژھُن۔

چانٛچہِ رارے۔ ۱۔ ہارٕہن ژٕرٕہن ہُنٛد سبٹھا زیادٕ شور۔ کُنہِ دادِ دَگہِ وِزِ دِنہٕ آمٕژ چِنٛچہِ یا کرٕکہٕ۔ أنٛہہٕ

رازٕ رے سٕنٛز ہِکٕ واے۔

چانٛچہِ میانٛچہِ ۔پڑاژ واژ۔

چانٛچہِ میانٛچہِ ہو کھنہِ ۔(صدمہِ یا بیمارِ بیترِ ستی)
ہو کھُن ۔سٕنٛز لاغر گژھُن ۔

چانٛچہِ نور۔ا۔ہونہٕ بچن بیترِ ہُنٛد سبٕٹھاجاد چٕنٛو چٕنٛو۔۲۔دادِ
بیترِ چہِ سختی ستی کرٕ کہِ دِنہِ۔

چانٛد۔ن۔مؤل: چانٛد < پراکرت: چندو س: چندر]
ا۔ہیر پاوٕن تہٕ برہنگس منٛز باگچ جاے ۲۔سُہ
گول نقش یُس ڈٕسِل پتھرِس بیترِ سیمنٹ کرن
وِزِ منٛز باگ چھُ بناوان۔۳۔ژٕندرِ شکلہِ کرنہٕ
آمُت زیوٗر یا کُنہِ سجاوٹُک چیز بیترِ۔۴۔سُہ نشانہٕ
یتھ پیٹھ گولہِ چلاونٕچ مشق کرنہٕ چھےٚ یوان۔

چانٛد مأری ۔اکس گٕنٛڈتھ نشانس پیٹھ گولہِ چلاونٕچ مشق۔
۲۔سوجاے یتہِ چانٛد مأری کرنہٕ ییہِ۔

چانٛسلر۔مؤل: چانٛسلر < انگ: چانٛسلر Chancellor]
یُونیورسٹی ہُنٛد سارِوٕے کھوتہٕ بوٚڈ عہدٕدار یا زٕیٹھ۔

چانٛگہِ۔ن۔مؤل: چانٛگ <؟ تبتی یا چینی لفظ]۔
سانٛگل۔یُس سانگ لاگہِ۔مُچلہِ لاگن وول۔
ڈامبل۔ڈٕٹھےٚ ترٛاوِتھ پنٕن مطلب پوٗرٕ کرن وول۔

چانٛگہِ لاگُن ۔سانگ لاگُن ۔ڈٕٹھےٚ ترٛاوٕنی۔ڈامب
لاگُن ۔مُچلہِ لاگُن۔

چاوِ۔ن۔مؤل: چاو < س: اِچھا۔م۔ہ: چاو۔]
ا۔(کانٛہہ کأم بیترِ کرنُک) سٕنٛز شوق۔ٹوٚٹھ۔
۲۔رکمام۔چالٕکی۔ہوش۔

چاورٕٹُن۔دِماغ دار پأٹھی بٕہُن ۔کمامس منٛز بٕہُن۔
نِس تالہِ لٕدِتھ بٕہُن۔بٔلی بڈٕمی ہاوٕنی۔

چاوِ۲۔اکہِ قسمُک پھبرٕن ہیوٚہ یتھ نالس تہٕ توٗنِس تل
بٹُن لأگِتھ آسان چھُ۔

چاوُن۔ن۔مؤل: چاو < س: چمنہٕ۔چم]۔ترٕلیش یا بینہِ
کانٛہہ ترٕل چیز چٕنہٕ خاطرٕ دیُن۔چوٗن دیُن۔
۲۔تموک یا سگریٹ بیترِ کانٛسہِ گٕن پلناوِتھ دِہ دِیاوِ
ناوُن۔۳۔ژٕمین بیترِ سگہِ ناوُن۔ژٕمینس سگ
دیُن۔۴۔کُنہِ چیزس ترٕل مادٕ شرٛوٕ پراوُن۔م:
رنگ چاوُن۔۵۔گاو دود ہینہٕ برونٛٹھ ووٗزٕ
ترٛاوُن۔پنہٕ وُن۔

(گاو) چاوٕنی۔گاوٕ دود ہیوٚن۔دوٚیُن۔

چاہ۔ن۔مؤل: چاہ < ف: چاہ]۔ا۔سبٕٹھا سوٗن تہٕ بوٚڈ
کرٛؤر۔۲۔آبہٕ دوب یا کھوڑ۔

چاہس گژھُن۔ا۔چاہس پھٕٹُن۔دِہ وبس پھٹُن۔
۲۔(ورگہ پأٹھی) رُسوا گژھُن۔خجِل گژھُن۔

چاہس وسُن لایق گژھُن۔بتھ دیُن لایق نہٕ
روزُن۔سٕنٛز خجِل گژھُن۔

چاہِ زنخداں۔سُہ لوٚکُٹ دوب یُس کانٛسہِ ہونکنہٕ پیٹھ
آسان چھُ۔یہ چھُ خوٗبصوٗرتی ہُنٛد اکھ نشانہٕ
مانہٕ یوان۔

چاہ گٕن راچاہ درپیش۔یُس بیٚیس کیُت چاہ کھنہِ

تس چھُ پانہٕ سےٚ بُتھِ یوان تہٕ ڈٕپتھ گو بدس پھےٚ بٔدی پانہٕ سےٚ ولنہٕ یوان۔

چاہ گرٛژھُن۔(ورگہٕ) زُیس گرٛژھُن۔سخ شرمندٕ گرٛژھُن۔

چاہتھ۔م۔مؤل: چاہت <ہ: چاہت]۔ا۔یژھ۔ خٲہش۔۲۔لول۔ماے۔

چاے۔م۔مؤل: چاے <چینی: ژا]ا۔اکھ خاص قسمکی ؤتھریم گژ کناوِتھ چنہٕ یوان چھِ۔۲۔یمہٕ نےٚ ؤتھرٕن گژ کہٕ وِنس آبس منٛز کڈنہٕ آمٕت رس یُس دود تہٕ نوُن یا کھنٛڈ بیترِ رلٲوِتھ چوان چھِ۔ ۳۔(ورگہٕ پٲٹھی) کوٗژھ۔رُشوتھ۔مٹھاے۔ بخشش۔

چایہٕ چوٗنچہٕ۔چاے پھرٕنک چوٗنچہٕ۔

چایہٕ دٲنی۔ا۔چاے تھاونک بانہٕ۔ٹی سیٹک اکھ نٲر ہیُو بانہٕ یتھ منٛز چایہٕ آب چھِ تھوان۔تیژ چاے یتھ اکھ دٲنی وزن آسہِ۔

چایہٕ دیوٚن۔لوٗٹ چھوٗنپ۔

چاے دِنی۔ا۔(ل۔م) چاے چاوُن۔چایہ باپتھ ہارٕ دِنہٕ۲۔موٚزوٗرِ علاوٕ کینہہ دیُن۔بخشٲیش دِنی۔ ۲۔(ورگہٕ پٲٹھی) کوٗژھ دیُن۔رُشوتھ دیُن۔

چاے کڈٕنی۔ا۔چاے رسہٕ کڈٕنی۔چاے پاکہٕ وِنی یُتھ اتھ رنگ نیرِ۔۲۔بخشٲیش یا کوٗژھ بیترِ ہیوٚن۔

چاے نیرٕنی۔چایہٕ رنگ نیرُن۔شیری چاے دود تژاونس لایق تیار گرٛژھنی۔۲۔(ورگہٕ پٲٹھی) پانس کیٚت کینژھ ھانیرُن۔پلہٕ پیوٚن۔

چٕری ہاکھ۔ن۔مؤل: چٕری ہاک۔]اکھ قسمُک ہاکھ یُس (رٔبیع فصلہٕ منٛزی) وُسنی کھسان چھُ۔چرٕم۔

چٕڑیاگر۔ن۔مؤل: چٕڑیاگر <ہ: چڑیا گھر]۔سو جاے یتہٕ مختلف زُو ذٲژ جانور بیترِ لوٗکن ہاونہٕ باپتھ موٚحفوٗظ پٲٹھی ییٚن تھاونہٕ۔

چٔشمِ ا۔م۔مؤل: چٔشم <ف: چشم]۔ا۔أچھ۔۲۔ژرٕ نہِ ہُنٛد سوراخ۔

چٔشم بدگالُن۔ا۔تاوِیز۔بیترِ زالُن یتھ نہٕ کانٛسہِ ہنٛز نظر پورِ۔۲۔تیُتھ کانٛہہ پاے کرُن یتھ نہٕ کانٛسہٕ ہنٛز أچھ لگہِ۔

چٔشم بٔدی گرٛژھُن۔أچھ لگنہٕ ستی خراب گرٛژھُن۔ أچھہِ ہنٛز نظر ہُنٛد اثر گرٛژھُن۔کمزور گرٛژھُن۔ پنہٕ پنہٕ گرٛژھُن۔بدنظرلگٕنی۔

چٔشم دید۔اِ۔أچھو وُچھمُت۔م، چٔشم دید واقہٕ۔ ۲۔سُہ ییٚمی أچھو وُچھمت آسہِ۔م، چٔشم دید گواہ۔۳۔دژیٹھمان، أچھن بروٚنہہ کنہِ۔

چٔشمن پیٹھ۔(ورگہٕ) بڑٕ خُشی سان۔

چٔشمن منٛز جاے کرٕنی۔سیٹھا لول برُن۔

چٔشمن ہُنٛد گاش۔أچھ گاش۔(ورگہٕ) سیٹھا ٹوٹھ۔

چٔشمن ہُنٛد گاش زالُن۔سیٹھا میہنتہٕ سان کٔسب کرِتھ پٲنسہٕ ٹوٗنک کماوُن۔

چشمہِ بَد ۔ نظرِ بَد ۔ سوٚ اچھ یوسہِ کانٛسہ لگہِ ۔ ڈانٛٹھ ۔

چشمہِ بَد دوٗر ۔ (اَہی پرٛژھی) نظرِ بدٕ نشہِ رٛچھنے ۔ کانٛہہ بلایہِ مہِ پوٚ رِ نے ۔

چشمہِ دوکھ ۔ اچھ منز کُٹر ۔ ازروٗن ۔ ناخوش کریٚن ۔

چشمہِ ناپاکھ ۔ یُس زنانن بدنظرِ وُچھہِ ۔

چشمہِ لوسنہِ ۔ اچھ لوسنہِ ۔ اچھن زوٗن لگنۍ ۔ اچھ پٹنۍ گرٛژھنہِ ۔ وۍنۍ دِوان دوان اچھن تیل یِن ۔ اچھ تھکنہِ ۔

چشمہِ وَنٛدنہِ ۔ اچھن متھُن ۔ ۲ ۔ بلایہِ لگُن ۔ قوربان گرٛژھُن ۔ ۳ ۔ (ورگہ پاٹھی) شیرس پیٹھ جاے کرٕنۍ ۔ تالہِ پیٹھ ہیوٚن ۔ (ٹاٹھنیاریار فاقرٕ کنۍ) سُارِوے کھوتہ ٹوٹھ چیز آیتن تھاوُن ۔

چشم ۲ ۔ ۱ ۔ کُلِچ یا امچہِ لنجہِ ہنز سو جاے یتیٚتھن اتھ پنہِ وتھر چھُ نیران ۔ ٹوٗر پھٹنچ جاے ۔ ۲ ۔ پیوٚنٛدُک اکھ قسم ۔

چشمِ پیوٚنٛد ۔ اکہِ کُلِچ چشم کوٚرِتھ کڈِتھ دوٚیمس کُلس کوٗرمُت پیوٚنٛد ۔ اکہِ کُلِچ چشم دبلہِ سان ژلِتھ دوٚیمس کُلس ژٕٹھ کیٚٹھ کرِتھ وَہراَژ اندر رلاونۍ یُتھ زَن اتھ موٚکھ بیاکھ یا بہتر قسم پیٚیہِ ۔

چشماشاہی ۔ ڈل بٹھس پیٹھ گپکار طرفہِ بالہِ دامنس تل اکہِ ناگُک ناو یتہِ موغل بادشاہ ہوا کھ جان باغ بنوومُت چھُ ، امہِ ناگُک آب چھُ شرٛپنس کیٚت سبٹھا جان مانِنہِ یوان ۔

چشمہِ بُلبُل ۔ لاچھک یا چکہِ پٹیک اکھ قسم ۔ اکہِ قسمُک نقشہِ ۔

چشمہ ۔ ن ۔ موٗل: چشم < ف: چشمہ] ۔ یتہِ نس آب وُزان آسہِ ۔ ناگ ، پوکھر ۔

چکش ۔ چیکش ۔ م ۔ موٗل: چکش < ف: چکش] ۔ وُتھ ۔ پشپن آب ۔ زِمینک سرٛیہہ ۔ ۲ ۔ زہرٕ چ لہمہ ۔

چکۍ ۔ چسکہِ ۔ شیر ۔ ژاپھ ۔

چکۍ اَژنۍ ۔ (کُنہِ چیزُک) چسکہِ اَژُن ۔ ژاپھ اَژنۍ ۔ چلہِ راوُن ۔ وُچھو "چلاوُن" مانے ۵ ۔

چنگیرۍ ۔ م ۔ موٗل: چنگیر < ہ: چنگیر] ۔ اکہِ قسمچ لوکٹ ژانٛن ۔

چاٲبۍ ۔ م ۔ موٗل: چابی < پرُتگیزی ۔ چھوے ۔ مُ ، ہ: چابی] ۔ ۱ ۔ کُونز ۔ یا بیہ کانٛہہ یُتھ ژھل مُژراونہِ یا دِنہِ باپتھ آسہِ ۔ ۲ ۔ گرِ بیترِ ہنز کمان چارنک آسہِ ۔ ۳ ۔ ڈبر بیترِ کسنک آسہِ ۔

چاٲبۍ دِنۍ ۔ ۱ ۔ کانٛہہ ژھل یا گرِ ہنز کمان بیترِ پھرٕنۍ ۔ ۲ ۔ کانٛہہ گرِس منز اَنُن ۔

چاٲبۍ کسنۍ ۔ ۱ ۔ ڈبر بیتر رینجہِ ستی چاڑنۍ ۲ گنڈس منز رٹُن ۔

چاٲبۍ لگنۍ ۔ (ورگہ) گرِس منز یِن ۔

چاٲڈۍ ۱ ۔ ٹِکی ۔ صابنہِ یا تھنہِ بیترِ ہُند لوکُٹ وۆر ۔

چاٲڈۍ ۲ ۔ گرِس مند نچ کیہ

چاٲڈۍ ۳ ۔ لاگہِ متہِ سیمٹُک اکھ تختہ ۔

چاٲر ۔ م ۔ موٗل: چار < پراکرت: چار] اکھ وتھرِ دارگاسہِ ذاتھ یوسہِ چاروا ین کھنبس چھے لگان ۔

چاٲکۍ ۔ "چاک" لفظُک جمع ۔ پھرٕ اٹہِ ۔ رُمہِ ۔

چاۓ کۍ گرٕھنۍ ۔ رُمہٕ گرٕھنہٕ (خاصکرِتھ پھٹنہٕ سۭتۍ)

چاٹلۍ ۔ م ۔ مۄل: چاٹلۍ < س: چَل]۔ بوش ۔ تھُر ۔ کمام ۔

ژھوکھ ۔ پننہٕ بجرُک تہٕ مرتبک سبٹھا جاد گمان ۔

چاٹلۍ کھسنۍ ۔ بوش کھسُن ۔ ٹینٹھ کھسنۍ ۔ کمام کھسُن ۔

ہنگہ تہٕ منگس پٹھ پٔنن پان تھوٗ دتہٕ بوٗ ڈ باسُن ۔

۲۔ کانٛسہِ نش پننۍ تارٟیف بوٗزِتھ خوش گرٕھُن ۔

پھر گرٕھُن ۔

چاٹلۍ مٕشراوٕنۍ ۔ ٹینٹھ والنۍ ۔ پیری پیری والنۍ ۔

چانٛدرۍ ۔ م ۔ مۄل: چانٛدرۍ < ہ: چاندی ÷ پراکرت: چندٕرکا]

روپھ ۔ اکھ مولُل سفید داتھ یتھ یٔژ پاٹھۍ وَس چھہِ

بناوان ۔ ۲۔ روپیہِ ۔ دیٖار ۔ م: یہ گیہ چانٛدرۍ ۔ ۳۔ بوٗ ڈ

فأیدٕ ۔

چانٛدری چانٛدرۍ ۔ روپے روپیہِ ۔ عأشی عأش ۔

چبُل (چبوٗل) ۔ ن ۔ مۄل: چبل حف: چبہِ + پراکرت: بول] ۔

(شُرِس بیترِ) مَہہ مَہہ ۔

چبلہٕ چبلہٕ کرُن ۔ شُرِس اپزٕ مَہہ مَہہ کرُن ۔ شُرنکھن

کھارُن ۔ (ہزلہٕ پاٹھۍ وننہٕ یوان) شُرِس پزنہٕ

پیٹھۍ مَہہ مَہہ کرُن ۔

چبلہٕ چبلہٕ گرٕھُن ۔ (ہزلہٕ پاٹھۍ وننہٕ یوان) شُرِس

مَہہ مَہہ گرٕھُن ۔ شُرنکھس کھسُن ۔ شُرزٕ رَولدُن ۔

چپہٕ، چپہٕ کون ۔ ن ۔ مۄل: چپہٕ کان < م: ہ: چپڑ = مراٹھی ۔

چپڑا] ۔ سُہ یَس اَچھ اَڈٕ وَژھے ہشہٕ روزان

آسُن ۔ یَس لیگہٕ سۭتۍ اَچھ بُرتھ آسُن ۔ سُہ یَس

اَچھن چپر آسہِ وسان ۔

چپر ۔ م ۔ مۄل: چپر < م: ہ: چپٹپر] ۔ اَچھن ہنٛز لیگ ۔

چپُر ۔ یَس اَچھن چپر آسہِ وَسان ۔

چٹہٕ ۔ ن ۔ مۄل: چِٹ < ہ: چِٹا] ۔ چھوت شیٖن ہیوٗ، صاف

تہٕ سفید ۔

چٹہٕ ہور ۔ ۱۔ ٹِچہ ہور ۔ ۲۔ شیٖن چھکرِتھ کُنہٕ کُنہٕ جایہِ

جایہِ آسُن ۔ ہُتہٕ یِتہٕ شیٖن چھکرِتھ آسُن ۔

چٹھہٕ ۱۔ ن ۔ مۄل: چِٹھ < انگ: چِٹ] کلپنٕز سنٛز لاسن ۔

چٹھہٕ ۲۔ چٹھہٕ تٕراوُن ۔ ن ۔ مۄل: چِٹ < س: چتر] ۔

کُنہٕ خاص وٕطیرٕ موجوٗب بَدِ کڈُن ۔

چٹھۍ ۔ م ۔ مۄل: چِٹھ < ہ: چِٹھی] ۔ ۱۔ خط پتٕر ۔ سُہ کاکز

یتھ پٹھ کانٛہہ پأغام یا خوش خبر بیترِ لیکھتھ کانٛسہِ

سوزنہٕ ییہ ۔ ۲۔ ڈاکٹرس بیترِ سُند نوسخہٕ یتھ پٹھ

بیمارٕ سُند ناو تہٕ دوا بیترِ درٕج آسہِ ۔

چٹھۍ رسان ۔ ڈاکہٕ وول ۔ چٹھہٕ بأگرن وول ۔

چچہٕ ۔ م ۔ مۄل: چِچ < س: چوٗچی] ۔ لوٕکٹ لوٕکٹ بَبہٕ ٹینٛڈۍ ۔

پھٹہٕ وٕنۍ مومہٕ ٹینٛڈۍ ۔ ببہٕ ٹوٗرۍ ۔

چچہٕ بَند ۔ وَچھِ وُلیٖن ۔ باڈی ۔

چچرٕ ہارے، چچر ارے، چینٛچرٕ رارے ۔ ۱۔ چیں چیں ۔

نخچہٕ نخچ ۔ ۲۔ (نکبن شُرٕ بن ہُند) سخ شور کرٕ نہٕ ناد ۔

چرٕن ۔ ۱۔ اَنٛٹہٕ وانٹھ یا اَنٛدرم یمن چربی بیترٕ سۭتۍ آسہِ ۔

موچہِ ۔ ۲۔ ژٕ ہیرچ لمہٕ ۔ ۳۔ پچش ۴۔ (ورگہٕ

پاٹھۍ) سیتھ ۔ ژھرٕ ٹہٕ ژھرٕ ٹھ ۔

چرٲے ـ م ـ مۄل: چراے < پراکرت: چیر] ا ـ اَری کشی ہنز لاگتھ ـ لکر چیر نچ موٗزوری ـ ۲ ـ اَری کشی ـ

چرِو چرِو ـ < آوازِ پیٹھ] ہارٕ بن تہٕ ژرٕ بن ہُند بول بوش ـ

ٹرِو ٹرِو ـ

چرٕ ـ وُچھو "چیر"

چرٕ کھ ـ پاکھ ـ پٲل ـ

چرٕ وِ ـ مۄل: چرٕ و < م: ہ: چڑوا] ا ـ تۄملس یا بتس بناوٕمژ اکہ قسمچ تڑکنی (تۄملس گرٕ کہٕ وِنہ آبہ بُسرِ ستی نرم گرِتھ تہٕ ہو کھنأوِتھ یمہ ژرٕ یچہ ہشہ بناونہ یوان چھےٚ)

چرٕ وِ گوٚر ـ چرٕ وِ بناوَن وول تہٕ کنِن وول ـ

چرٕ وبن کھسُن ـ ا ـ (ورگہٕ) لۭبن تہٕ موٚنبن کھسُن ـ دروازٕ آسِتھ تہٕ دوسو تہٕ دیوارو پیٹھو کھسُن ـ (ورگہٕ) ۲ ـ الأنِد بن تھپہ دِنہٕ ـ

چرٕ چرٕ کرُن، لاگُن ـ پرٕ پرٕ کرُن ـ بگھ بگھ کرُن ـ بۄلی بکھرِ لاگنی ـ

چرٕ گیش، چرٕی گیُش ـ ن ـ مۄل: چرٕی گیش] ا ـ ہارٕ بن ژرٕ بن ہُند شور ـ ۲ ـ (ورگہٕ) ووسہ دزٕ وسہٕ ـ شور یا کرٕ کہٕ ناد بیترٕ یُس گُنہ شادِ ہنز جایہ ووتھہِ ـ کنِن نکن بن شُرٕ بن ہنِدٕ گنڈ ئک درو کنُک شور ـ

چرمہٕ ـ اکہٕ قسمُک کچھ گُل ـ

چِق ـ م ـ مۄل: چِق < تُرکی / ف: چِق ـ] بأنسہٕ کانٕبن ہُند ووٚنمت پردیُس دارٕ بن دروازن تراونہ یوان چھُ ـ

چکَن ـ ن ـ مۄل: چکَن < چکَن] ٹوپہ کأم ـ سوزنہٕ کأم ـ کپرس بیترٕ ہرٕ شہٕ ستی نقش بیترٕ بناونچ کأم ـ

چکَن دۄز ـ ٹوپہ گوٚر ـ یُس کپرس ٹوپہ کأم آسہٕ کران ـ

چکَن کڈٕنی ـ ا ـ ٹوپہ کڈنہِ ـ پلوس بیترٕ کلاباتہٕ ستی یا دووبیترٕ چھأوِتھ پوٚش بناوٕنی ـ ۲ ـ (ورگہٕ پأٹھی) گشدٕ گری کرٕنی ـ تأنتھ کھارٕنی ـ

چکَن کار ـ ا ـ سُہ پلو یتھ ٹوپہ کأم کرنہٕ آسہ آمژ ـ ۲ ـ اکہٕ قسمُک شال ـ کامہٕ دار شال ـ

چکارس نہٕ ہیوٚن ـ چکار < ف: چہٕ کار] فکری نہٕ کھسُن ـ (کانہہ اکھاہ) کھنہ نہٕ مانُن ـ

چکہٕ چاو ـ ن ـ مۄل: چکہٕ چاو < ؟: چتکار + اِچھہ] ا ـ (جوأنی ہُند) مدٕ یا جوش ـ یاوَن یٹھ ـ ۲ ـ دَگہٕ دَگہٕ ـ

چکُٹ ـ ن ـ مۄل: چکٹ < ک: چےٚ + کٹہ < س: چَم + کٹہ ـ م: پکٹ < پو + کٹہ] ـ دوٕ شُر ـ دود چوٗن شُر ـ ہزلہٕ سان تس ونان یَس بوٚڈ آسِتھ تہٕ شُری لأز کرِ یا نا تجربہ کأری ہاوِ ـ

چکھ، چخ ـ م ـ مۄل: چک < س: چتکار، پراکرت: چکار] ـ ا ـ زأوِج تہٕ زہٹھ کرٕ کھ یوسہٕ کنِن ترِتھ گژھہ ـ زأوِج تہٕ زہٹھ کرٕ کھ یوسہٕ دادٕ گہٕ یا خطرٕ وِزنیرتھ ژلان چھےٚ ـ ۲ ـ انجن یا مشینہٕ بیترٕ ہنز سیٹی ـ

چکہٕ چکھ ـ چکہٕ تہٕ چکہٕ ـ کرٕ کہٕ ناد ـ کرٕ کہٕ کرٕ کھ ـ (خاصکرِتھ شُرٕ بن ہُند) جوٚش ـ

چکہٕ ناد ـ یہ لفظ چھُ عوٚموٚمن کرٕ کہٕ نادس ستی یوان ـ م: کرٕ کہٕ ناد چکہٕ ناد ـ کرٕ کہٕ ناد ـ کرٕ کہٕ کرٕ کھ ـ

چکرٕ ہارے۔ کرٕکہٕ ناد۔ شور (ژُر بن ہُنٛد یا ہار بن
ژر بن ہُنٛد)

چل۔ ن۔ مۆل: چل <؟ س: کیلہ]۔۱۔ زٕمینس ٹھکنٕچ
کَج۔ کوٗٹ یال لوٗٹھ بیترِ یتھ زٕمینس ٹھُکنہٕ باپتھ
اکہِ طرفہٕ پیوٚت ہیوٗ آسہِ کڈنہٕ آمُت۔۲۔ ٹِکٹیل۔

چلس گنٛڈُن۔۱۔ چاروٕے گدوم نالی تڑ اُوتھ۔
ٹِکلس ستۍ گنٛڈِتھ تھاوُن۔۲۔ (ورگہٕ پاٹھۍ)
بنٛد کرُن۔ پھیرِنس تھورنس بٔندِش کرِنۍ۔ کاژ کرُن۔

چلہٕ جوٗرٕ۔ کوٗٹ یا تھَم یُس لالٹین بیترِ تھونہٕ باپتھ
سرٕکہِ بیترِ اکہِ طرفہٕ دِنہٕ آسہِ آمُت۔ بجلی کوٗٹ۔

چل وٲلُن۔۱۔ زٕمینس ٹِکٹیل وٲلُن۔۲۔ (ورگہٕ پاٹھۍ)
ضٔرب دِیُن۔ ترٛم تارُن۔ نوقصان ولتہٕ ناوُن۔

چلم چی۔ م۔ مۆل: چلمچی <تُرکی: چلم چی] اتھہٕ بُتھ چھلنٕچ
تگاٗری یا تیٚتھے کُنہِ داتُک بانہٕ۔

چلاٗسی تموک۔ تماٗکُک کلٹیک اکھ قسم۔ سبز پوشہِ دار اکھ تماٗکِ
ذاتھ۔ (ورگہٕ) سُہ تموک یُس سیٹھا گوٗب آسہِ۔

چلکی۔ م۔ مۆل: چلکی <م: پنجابی۔ چلکی]۔ کنگنی یوسہٕ تاسس
دِوان چھِ۔ تاسہٕ پٹھن ہنز ترتیب ڈالنٕچ کام۔

چلکھ۔ کانٛہہ کار بار یا باپار بیترِ ورتاونک طریقہٕ۔ کارٕ
بارُک ورتاو۔ رِواج۔ روش۔

چلکھ نیرٕنۍ۔ کارٕ بار بیترِ ورتاونک کانٛہہ نوٚ طریقہٕ
از ماوُن۔ رِواج نیرُن۔ روش نیرُن۔ نوٚو طریقہٕ
جاری سپدُن۔

چِلم۔ م۔ مۆل: چلم <ف: چلم] جٕجیر۔ ہُنٛد سُہ گٔڈی دار
بانہٕ یتھ منٛز تموک تہٕ تیوٚنگُل تھوان چھِ تہٕ یُس
پِستس پیٹھ آسان چھُ۔

چلم چینٛژ۔ جٕجیر ورأے چلمہِ ستۍ تموک یا چرٕس چوٚن۔

چلم کرِنۍ۔۱۔ (ورگہٕ پاٹھۍ) سوٗرے کھیوٚن۔ سأری
سے ژاس کرِنۍ۔ کھاتہٕ پھیپتہٕ کرُن۔۲۔ موقوٗف
کرُن۔ ٹُلِتھ تھوٗن۔۳۔ یَب کرُن۔

چِلہٕ۔ ن۔ مۆل: چل <ف: چِلہ]۔۱۔ ژتجہہ دوہ۔
۲۔ اعتکافکۍ ژتجہہ دوہ۔۲۔ اعتکاف۔ گوشہِ
نشینی خلوکھ بہتھ (دَہن یا ژتجہن دوہن) یادِ
خوداگرُن۔۴۔ وَنٛد۔

چلس اَژُن۔۱۔ اعتکافس بہُن۔ ژتجہن دوہن یا ماہ
رمضانس منٛز پتِمین دَہن دوہن مُشید بیترِ منٛز
خلوکھ بہتھ یادِ خوداگرُن۔۱۔ الگ بہُن۔ لوٚب
ہیتھ بہُن۔۳۔ (ورگہٕ) دارِ برٛتھ وپرِتھ بہُن۔

چلس بہُن۔ وٗظیفہٕ بیترِ کماونہٕ باپتھ گوشہِ نشینی
کرِنۍ۔ اعتکافس بہُن۔ کُنہِ خلوکھ جایہِ اُکس
مقررو قتس تام بہُن تہٕ یادِ خوداگرُن۔

چلے خورد۔ سردی ہٕنٛدی مُنٛزِ وُہ دوہ۔ چلے کلانہٕ پتہٕ
وُہ دوہ۔ اکہِ ترٛہمہِ جنوری پیٹھہٕ گنوہمہِ فروری
تام وَنٛدٕکۍ دوہ۔

چلے کلان۔ بوٚڑ چلہٕ۔ سردی ہٕنٛدی گوڈنکۍ ژتجہہ
دوہ۔ اژونہِ وَنٛدٕکۍ ژتجہہ دوہ۔ زٕ توٗہمہِ دسمبر

پٔتھہٕ ترٛ ہمہٕ جنوری تام وَنہٕ کر دوہ۔

چلہٕ بچہ۔ سردی ہنٛدی پٔتمی داہ دوہ۔ وَنہٕ کی پٔتمی داہ دوہ۔ وُہمہٕ فروری پٔتھہٕ گٔنٛزتھ ہمہٕ فروٗری یا اول مارٕچ تام وَنہٕ کر دوہ۔

چلہٕ کڈن۔ ۱۔ اعتکاف پوٗرٕ کرُن۔ ۲۔ (ورگہٕ) سخت ٹٔلنی۔ کُنہِ سے پانس مُصیبتھ پیوٗن۔

چلہٕ کوٗٹھر۔ ۱۔ لوٗکُٹ کمرٕ یتھ منٛز کانٛہہ چلس بیٚہیہ۔ ۲۔ لوٗکُٹ کُٹھ یتھ دارِ برترٛ وٕ پرٕتھ آسن۔ انہِ گٹہٕ کوٗٹھر۔

چلہٕ گز۔ تم ژور ڈنٛڈ یم مکانس بیترٕ گن دِنہٕ وِزِ کوٗنن ژون نشانہٕ پُرٛٹھی ٹھُکتھ تھاوان چھہ۔

چلہٕ گز ہیوٗ روزُن۔ ٹِکٔیل ہیوٗ روزُن۔ اکی سے جایہِ وودٕنی روزُن تہٕ حرکتھ تہِ نہٕ کرٕنی۔ بوٗتھ ہیوٗ روزُن۔

چِلکی۔ م۔ موٗل: چِلکی <ہ: چِلکی] کٔشیرِ ہُنٛد اکھ پرٛون سِکہٕ یتھ داہ آنہٕ مول اوس۔

چناب۔ جمٕی علاقہٕ منٛزی پکہٕ وُن اکھ دٔرِیاو۔ چنٛدرٕ باگا۔

چٕنٛی۔ م۔ موٗل: چِن <چیٖن۔] بُڈٕ طیچ تھرٛ دٔنٛدرٕ بوٚڈ ٹوٚک۔

چنٛدانہٕ ہیوٗ۔ شوٗبہٕ وُن۔ رٕنبہٕ وُن۔ نازہیوٗ۔

چوٗ۔ ن۔ موٗل: چوٗ <س: چرٛو۔ م،ہٕ: چوا: گگر] ۱۔ لیٖدرِ رنگہٕ اکھ ژُنٛدٕرٕ ہٕٹ۔ ۲۔ بادام شکلہٕ ٹیوٗک۔

چوٗٹیوٗک۔ ڈٔبکس کوٗرُمت بادام لوٗکُٹ پیہن ٹیوٗک۔

چوٗپوٗت۔ لوٗکُٹ کوٗکرٕ پوٗت یُس چوٗچوٗ کران آسہٕ۔

چھہاری مہٕ اسمانہٕ کرٕ کہٕ دِنہٕ۔ ۱۔ دوٗرِ پٔتھ یا سبٹھا ہیوٗر کھٔسِتھ کرٕ کھ لاینٛی۔ زور کرٕ کھ لاینٛی۔ ۲۔ زورٕ زورٕ کرٕ کہٕ دِنہٕ۔ وَدُن۔ فرٕیاد کرُن۔

چھہاری مِس اسمانس تام کرٕ کہٕ دِنہٕ۔ ۱۔ تیوٗت زورٕ کرٕ کہٕ دِنہٕ یتھ سبٹھا لکھ بوزن۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) کانٛہہ سِرٕ کتھ تیتہٕ تھٔد وٕنٛنی یتھ سأری بوزن۔

چیرمین۔ ن۔ موٗل: چیرمین <انگ: چیرمین (Chairman)] صدرٕ۔ کُنہِ مجلسہٕ ہُنٛد زیٹھ۔

چیٖتھ۔ ۱۔ سُہ یُس شُرہن بأژن کانٛہہ۔ کوٗنجوٗس۔ کوٗنٛڈ۔ ۲۔ کم جِگرٕ۔ یَس واٹھ لوٗکُٹ آسہٕ۔ تنگدِل۔

چیدٕ۔ موٗل: چیدٕ <ف: چیدہ] ژارنہٕ آمُت۔ ژأرِتھ۔ خاص۔ ذأژِل۔

چیدٕ چیدٕ۔ ژأری ژأری اونمُت۔ خاص خاص۔

چیر ۱۔ ۱۔ چار، ژٔبل، دباو، دباوٕ ستی گٔسُن۔ ۲۔ وُٹھُن۔ (زیوٗسہٕ أدرہن پٔلوٗن بیترٕ آب کڈنہٕ وِزِ چھہ دِوان۔ مرُن۔ م، پلوٗ چیرٕنی۔ گردَن چیرٕنی۔

چیرٕ۔ چأرِتھ۔ دبأوِتھ۔ گٔسِتھ۔

چیرٕ چار۔ ۱۔ چیرُن تہٕ چارُن (پلوٗ بیترٕ) ۲۔ لوٗکہٕ اہٕ ساتس منٛز ژٔبلہٕ ژٔبل۔

چیرٕ دِیُن۔ ۱۔ چیرُن، دباوُن۔ ۲۔ وردِیُن (کُنہِ أدرِس پٔلوٗس بیترٕ) مرُن دِنی۔ وُٹھُن دِنی۔

چیر ۲۔ ن۔ موٗل: چیر <پرٛاکرت: چیر <س: چیر] ۔ آرٕ بیترٕ ستی کُنہِ موٗنٛڈِس بیترٕ وولمُت کھٔش۔

چیرٕ ترٛاوُن۔ موٗنٛڈِس بیترٕ لیٖترٕ والٕنی۔

چِپر والُن ۔ کُنہِ موٚنڈِس بیترِ ہیٚرِ پیٹھ بوٚن تام لیٚئترِ ستی کھَش والُن ۔ کانٛہہ گیل بیترِ تالہِ پیٹھۍ تالہِ تام لیٚئترِ ستی چِپرٕنۍ ۔

چِپرُن ۱ ۔ ن ۔ موٗل: چِپر < س: چِپرنہ] ۔ ۱ ۔ کوٗٹس بیترِ لیٚئتر وانۍ ۔ آرِ ستی یا لیٚئترِ ستی موٚنڈِس بیترِ کھَش والُن ۔ ۲ ۔ چھلہٕ تہٕ پھلہٕ کرنہٕ ۔

چِپرُن ۲ ۔ ۱ ۔ دباوُن ۔ ژٕلِھ اَنُن ۔ دباوٕ ستی گُسُن ۔ ۲ ۔ کُنہِ اَدرِس یا ترچِپزِس آب بیترِ پشپاونہٕ موکھ ورد دِیُن ۔ وُڈھَن دِنۍ ۔ موٗرُن ۔ مُرن دِنۍ ۔ اَتھَس منٛز رٔٹتھ کُنہِ چیزس تیٚوٗت چار دِیُن یتھ امہِ منٛزٕ پونۍ یارس بیترِ نیٖرِ ۔ ۳ ۔ (ورگہٕ پاٚٹھۍ) گٔنٛزرن ۔ وٗج وٗج دِیُن ۔ لوٗکن منٛز بدنام کرُن ۔ کاٚنٛسہِ ایٚحساس گرِتھ سُہ پھرِ پھرِ وَنُن ۔ چھلُن ۔

چِپرِتھ ہیوٚن ۔ وِچھِو ''چیٚپری چیٚپری ہیوٚن''

چِپرٕوُن دوٗل گرٛٹھُن ۔ (ورگہٕ) گیٚر گرٛٹھُن ۔ ولنہٕ یُن ۔ ہینہٕ یُن ۔

چیٚپری چیٚپری کڈُن ۔ ۱ ۔ پینٛتہِ پینٛتہِ تہٕ رَژِ رَژِ واپس ہیوٚن ۔ ظلمن تہٕ زبردستی کڈُن (کاٚنٛسہِ نِش کانٛہہ پوٗنسہٕ یا چیز بیترِ) ۔ ۲ کُنہِ کڈرِ بیمارِ ستی رَژِ رَژِ گلُن ۔ عذابس پیٹھ عذاب گرُن ۔ چِپرنہٕ یُن ۔

چیٚپری چیٚپری ہیوٚن ۔ ۱ ۔ زورٕ زبردستی کاٚنٛسہِ نِش کانٛہہ چیز حاصِل گرُن ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ پاٚٹھۍ) پاداش تُلناوُن ۔ ۳ ۔ (گونہٕ ہَن ہُنٛد) پاداش ہیوٚن کھیٚوٗمُت چوٗمُت کڈُن ۔ سخ پٔندی کڈُن ۔ یہ کینٛہہ ووتمت آسہِ تمیُک قِصاص ہیٚتھ سُہ واپس کڈُن ۔

چیٚپری ۱ ۔ اکھ کٔنڈی دار گُل ۔

چیٚپری ۲ ۔ م ۔ موٗل: چِپر < س: چِپری] ۔ ۱ ۔ کاکزتُلم بیترِ یَتھ پیٹھ کینٛہہ لیکھِتھ آسہِ ۔ دستاویز، تحریر ۔ ۲ ۔ قَمتھ از ماونہٕ باپتھ یا فال بیترِ وُچھنہٕ باپتھ لیکھِتھ کاکزتٕلی مہٕ ۔

چِپر تژ اونہٕ ۔ واریاہ کاکزتِلی موٚنزٕ کانٛہہ اکھا یا کُنہِ خاص تید ادچہِ تِلی مہٕ اَنٛکہٕ وٗنۍ تُلِتھ کُنہِ کتھِ ہُنٛد فأصلہٕ کرُن ۔ (ورگہٕ پاٚٹھۍ) اَنٛکہٕ وٗنۍ کنۍ کانٛہہ فأصلہٕ دِیُن ۔

چِپرِ کڈنہِ ۔ وُچھِو ''چِپرِ تژ اونہِ''

چیٚپری نیٖرٕنۍ ۔ ۱ ۔ کاٚنٛسہِ ہٕنٛدِ حقہٕ چیٚپری آسنۍ ۔ ۲ ۔ (ورگہٕ) اورے کینٛہہ واتُن ۔

چیٖز ۔ ن ۔ موٗل: چیٖز < ف: چیٖز] ۱ ۔ تہِ یہ بنوومُت آسہِ ۔ ۲ ۔ کانٛہہ تہِ بےٚ جان وٗجوٗد یا ذاتھ جِنس ۔ ۳ ۔ ہینہٕ کِنہٕ وول سامانہٕ ۔ سودا ۔ مال ۔ ۴ ۔ (ورگہٕ) تھَدِ قِسمُک یا قیمتُک کانٛہہ سامانہٕ ۔ وَس ۔ موٗلُل سامانہٕ ۔ قدٕر کرنس لایق کینٛہہ ۔ مِ: یہ کیٛا گو چیٖز ۔ ۵ ۔ تہِ یہ موموٗلی زانہٕ ییہ ۔ مِ ۔ یہ کُس چیٖزٕ ے چھُ ۔

چیف ۔ ن/م ۔ موٗل: چیف < انگ: چیف] زیٹھ ۔ بوٚڈ افسر، افسرِ اعلا ۔ کُنہِ قَبیلُک زیٹھ یا سردار ۔ چیف جسٹس ۔ تھَدِ عدالتُک ساری وِے کھوتہٕ زیٹھ جج ۔

چیف منسٹر۔ بۆ ڈۆزیر۔

چپن ۔ا۔ ایشیاہس منز اکھ بڈ مُلکُک ناو یُس ہندستان کس شمالس منز چھُ۔ ۲۔ سو خاس میژ یتھ چایہ بانہٕ یا باقے چیز بیترٕ بناوان چھِ۔ یتھی بانہٕ اَسی گوڈ گوڈٕ چینس اندرٕ ے بنان۔

چینی ۔ا۔ چینُک، چینس اندر رہنٕوُمُت ۔۲۔ چینس منز روزن وول ۔۳۔ سوزبان یوسہٕ چینس منز بولان چھِ۔

چپِں ۔ ن ۔ مۆل: چپِں > آوازِ پیٹھ]۔ا۔ کھۆژی ہِتس جاناوارٕ سنٛز آواز۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) کرٕتھ۔

م: چپِں تہٕ پھۆرُس نہٕ۔

چپِں تہِ نہٕ پھُورن، کرُن۔ کتھ تہٕ نہٕ پھورٕنی۔ دَم پھٕٹی گرٕژھن ۔۲۔ وادنہٕ کٔرتھ ہیکُن۔

چپِں چپِں ۔ا۔ کھۆژی ہِتس جاناوارٕ سنٛز آواز۔ ۲۔ لوتہِ لوتہِ وَدنٕچ آواز۔ ۳۔ گگرٕ سنٛز آواز۔

چپِں چپِں کرُن ۔ (ورگہٕ)لوتہِ لوتہِ وَدُن۔ پانس ستی وَدُن۔

چینا ۔ ن ۔ مۆل: چینا <ملکہِ چینُک ناو]۔ اکھ داں ذاتھ۔

چٕش ۔ اکھ گرن ذاتھ، یوسہٕ یڈطرفہٕ روٚپٕڈ چھےٚ آسان۔

چِھتی ۔ م ۔ مۆل: چھت > ہ: چھپٹی]۔ا۔ گرِتھ ہچہِ تِلم، خاص گٔرتھ سو یوسہٕ تالو چکن جوڈس پیٹھ لاگنہٕ یوان چھےٚ ۔۲۔ رۆلہٕ پٹ۔ ۳۔ گتہِ تِلم بیترٕ یمہِ پیٹھی کیٖل ٹھاسنہٕ یوان چھُ۔

چُٹھہٕ ۔ مۆل: چُٹھ > ف: چُست]۔ چٕٹہٕ مٕٹہٕ ۔ زُو زہتہٕ کنٛ اۆ ردۆر ۔ ویۆٹھ تہٕ ٹوکہٕ (جوان)

چُٹھکی ا۔ م ۔ مۆل: چُٹھک > ہ: چُٹکی ۔ ؟ س: چُٹ] کٔنٛیک مشکاہ تہٕ ڈٕیتھ گوسبٹھا کم ژھا۔ تیٚو تایُت نٕبٕٹھ تہٕ اۆنگجہٕ ستی تُلنہٕ ییہ۔

چُٹھکی ۲۔ م ۔ مۆل: چٹھک > ہ: چٹکی] داٗر بر بند کرنہٕ باپتھ اکھ قِسمٕچ ہانٛکل۔

چُٹھکِنی ۔ م ۔ مۆل: چُٹھکِن > ہ: چُٹکنی ۔]یا درواز بند کرنٕک اکھ قِسمُک شسترٕ وتور۔

چُرِم ۔ وُچھو ''چُری ہاکھ''

چُرٕ، چُرٕ چرٕس ۔ چۆرٕ چرٕس ۔ پھیکہٕ دار چرٕس ۔ چرسہٕ پھکھ۔

چُرٕٹ ۔ ن ۔ مۆل: چُرٹ > انگ: شرۆٹ (Cheroot) > تامِل ۔شرِت تو۔] تمٲکی ڈٕتھر وٕلتھ بۆڈ پہن سگریٹھ ۔ سگار

چُرمہٕ ۔ ن ۔ مۆل: چُرم > س: چٕرمہ]۔ا۔ گوس بیترٕ پیٹھ تُوتھ مۆدُر سوٗت ۔۲۔ (تُلِتھ) ژاوی جہِ کھنٛجہٕ۔ م: اَلو چُرمہٕ ۔ نٕدری چُرمہٕ ۔۳۔ تنگھ بیترٕ یوسہٕ گنہِ نالی پلوس بیترٕ لاگنہٕ ییہ ۔۴۔ (ورگہٕ پاٹھی) بزٕوکس ۔ چۆرٕ ۔ م: گاڈِ تل گرٕژھتھ گوس چُرمہٕ ۔۵۔ (ورگہٕ پاٹھی) لاَزِم در گرُک لوکٹ شرٕیُس سبٹھا پلال پییہٕ کرُن۔

چُکاو ۔ ن ۔ مۆل: چُکاو > مُ ۔ ہ: چُکاو] کُنہٕ چیزُک قیمتھ مُقرر کرنٕچ کاٗم ۔ مول طے کرنٕچ کاٗم ۔ باوٕنن یاپرٕژھُن (ہٕنہٕ کُنہٕ وِزِ)

چُکاوُ دُکاو/ چُکاو مُکاو (کرُن) ن۔مؤل: چُکاو دُکاو/ چُکاو مکاو < چُکاو < چُپت + کرِ + دُکاو < پوٚت صدا یا مُکاو < مُکت + کرِ] مول کرُن۔ قیمتُک فائصلہٕ کرُن۔مول طے کرُن۔

چُکاوُن۔ ن۔مؤل: چُکاو < مُ: ہ: چُکاو] باو یا قیمتھ پرٛژھُن۔مول طے کرُن۔نرٛخ مُقرر کرُن۔

چُکُن ا۔مؤل: چُک < پرٛاکرت: چُکہ۔مُ:ہ: چُکنا]۔طے سپدُن۔ موکلن۔ اند واتُن۔ختم سپدُن۔ (نیاے جگرٕ یا مقدمہٕ بیترِ)

چُکُن ۲۔(چاپہ یا دوِس بیترِ منز) نوٚن ترٛاونہٕ باپتھ نوٚنہٕ پھوٗل بوڑُن۔

چُکر۔اکھ لوٚکٹ کُلہٕ ذاتھ۔یتھ زرٕدرنگہٕ پوٚش تہٕ ووزلہٕ رنگہٕ پھَل چھِ نیران۔

چُمہ۔اکہِ قسمُک زوٗبد کوٚنڈ یُس لارِتھ گرٛشان چھُ۔

چُمہ چونٛٹھ۔ن۔مؤل: چُمہ چانٹ < س: چُمبہ] چاپلوٗس خوشامد کرُن وول۔۲۔تاریف کرِتھ کانٛسہٕ نش پان پیٚوٗر کرناوَن وول۔چاٹکہٕ۔

چُمہ کُٹُن۔(ورگہٕ) سُہ یُس کنڈِ کی پاٹھی لارِتھ گرٛشہِ تہٕ تھپھے ٹلہِ نہٕ۔

چُمہ کُٹُن ہیُو لارِتھ گرٛشُن۔سخ اگادِ گرٛشُن۔تھپھے نہٕ ٹلُن۔

چُمنی۔م۔مؤل: چمنی < انگ: چمنی Chimney] ا۔دٕہ نور۔سو وَتھ یتھ پارٕکی نہٕ بٹھہِ ہُند دٕہ آسہِ نیران۔

۲۔لمپُک، لالٹینُک بیترِ سہ شیشہ یا تتھہِ چیزُک ڈلوم نور یتھ منزٕ گاش آسہِ تران، یُس ہوٚہس ٹھوٚر ہیٚکہِ روٗزِتھ تہٕ یپارِکی دٕہ نبر آسہِ نیران۔

چُمُن۔مؤل: چُم < س: چُمبنہ]۔ا(کانٛسہِ بروٚنٛٹھہٕ کنہِ) ہرٛزٕ رلاگُن۔عاجزی کرُنی۔کانٛسہِ بروٚنٛٹھہٕ کنہِ کلہٕ نوٚمراوِتھ روزُن۔۲۔خوشامد کرُن۔ کانٛسہِ لیوٚن۔

چُمٹہٕ۔ ن۔مؤل: چُمٹ < مُ، ہ: چمٹا]۔ا۔آتش گیر۔ ہُندش۔اکھ آواز یتھ چہٕ زلنجہٕ اکھ اکس پٹھ دباونہٕ ستی کانٛہہ چیز ٹلنہٕ یِیہ۔ٹینہٕ پترِ یا دِرِس بیترِ بٹھو مُت اکھ اوزار یتھ ستی توٚنگُل بیترِ ٹلان چھِ۔۲۔آتش گیر چالہٕ اکھ رونہٕ دار ساز ہیٚو یُس سازندر یا گوسانی بیترِ چھِ وایان۔

چُناو۔ن۔مؤل: چُناو < پرٛاکرت: چُنہ < س: چُنہ۔چہ] الکشن۔ووٹو ستی نمایندٕ ژارنٕچ کام۔

چُنائے۔چوٗنہٕ سُرخی رلاوِتھ لداو باپتھ مصالہٕ۔لداو یتھ منزٕ زینہٕ بدلہٕ چوٗنہٕ سُرخی استیمال یِیہ کرنہٕ۔

چُنگہٕ اوٗش، چُنگہٕ پھیوٚر۔"چوٗں پھیوٚر" لفظُک بگار] ہاوٕ باوٕ خاطرٕ اوٗش قطرٕ۔

چُہر۔ ن۔مؤل: چُہر < ہ: چوہڑا]ا۔شُہی واتُل۔ ۲۔(ورگہٕ پاٹھی) موٚکرتہٕ مالہٕ انسان۔

چوٗڑ۔م۔مؤل: چوٗڑ < مُ۔ہ: چوٹی۔س: چوٗڑ] اکہِ وَستُک ناو۔ پیالہٕ شکلہِ رونہِ یمہٕ نچن نچن

کوربن بیتر وانکہٕ لِٹس گنٛڈِتھ چھےٚ آسان۔

چۆج۔ اکہٕ قِسمُک جنگلی گُل یَتھ زردی مایِل سفید دہل چھُ آسان۔

چۆچہِ۔ ن۔ مؤل: چۆچ <س: چۆچہ] دودٕ شُر۔ (ورگہٕ) ناتجرُبہٕ کار اِنسان۔

چۆدٕری۔ ن۔ مؤل: چۆدَر <پراکرت: چکدھری۔ م، ہ: چودھری]۱۔ میٹھ۔ مۆزۆرن بیترِ ہُند زیٹھ۔ ۲۔ راٗچھدَر، روچھ۔ ۳۔ سُہ ملاٗزِم یُس اَڈٕ منٛز گاڈی یا ٹانگہٕ بیترِ وقتس پٔتھ ترٛاوان کران چھُ۔ ۴۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) ٹٔلی بیگ۔ خامہٕ خٔھک زیٹھ۔

چۆدٕری گی۔ ۱۔ چۆدٕری سُند کام کار۔ ۲۔ (ورگہٕ) ٹٔلی پٔٹھوٗلی۔

چۆڑ۱۔ ن۔ مؤل: چوڑ <ہ: چوہڑا]ؤچھو "چُہر"

چۆڑ۲۔ اکھ جنگلی بوٗٹی۔ اکھ دَوا۔

چۆرِ بُلبُل۔ سُہ یُس آسن وول تہٕ دُنیادار آسہِ مگر زِ کہ آسہِ تیوٗت غریب زِ ہاکس تس تہٕ آسبس نہٕ صوٗرتھ۔

چۆر۔ ن۔ مؤل: چۆر <س: چۆرنہ] سبٹھا نِکی ٹکرٕ۔ ریزٕ۔

چۆری۔ م۔ مؤل: چۆری <س: چوڑکا]۔ ۱۔ پھُٹھ یا گینٛز بیترِ یوسہٕ لاٗزہندی پاٗٹھی کُنہٕ پلوس چھےٚ کرنہٕ یوان۔ ۲۔ پیچ یا وریُس یتھس چیزس آسہِ یُس بیٚیس چیزس منٛز ژانُن آسہِ۔

چۆرِدار۔ یتھ چۆرِ کٔڈِتھ آسن۔

چۆرِ کڈنہٕ۔ نلکس بیترِ چۆرِ بناونہٕ۔

چۆرِ کھارنہٕ۔ وُچھو "چۆرِ کڈنہٕ"

چۆرِ نوٚر۔ چۆرِ دار نوٚر (کرتنہٕ بیترِ ہُند)۔ پھُٹہٕ کھاٗرِتھ نوٚر۔

چۆکی۱۔ م۔ مؤل: چۆکر <س: چُٹشکہ]۱۔ ژون زنگن پٔٹھ وودنی لوکٹ پہر۔ ۲۔ بَچہٕ ژُکونجل پایہٕ کٔرِتھ بیہنچ یا شونٛگنچ جاے۔ اکہٕ قِسمُک ڈونگ۔

چۆکی۲۔ م۔ مؤل: چوکر <چُٹشکہ۔ پراکرت: چۆکہ] لوکُٹ پلسہٕ تھانہٕ۔

چۆکدَر۔ ن۔ مؤل: چۆکی دَر <ہ: چوکی دار]۱۔ راٗچھدَر۔ پہرٕدَر۔ ۲۔ (گامس منٛز پُلسُک ملاٗزِم۔

چۆلہِ۱۔ ن۔ مؤل: چۆل <س: چُلہِ۔ م:ہ: چولھا]۔ دان۔ ووتھہِ دان بیترِ یا تیٚتھے کانٛہہ چیز۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) اکھ کنٛبہٕ یٚیمکی بأژ یکہٕ وٹہٕ کھوان چوان آسن۔

چۆلہِ ہار۔ گرٹبکس۔

چۆلہِ۲۔ ن۔ مؤل: چۆل <س: چولہ]۔ مۆر۔ کاے۔ جِسم۔

چۆلہِ بدلاوُن۔ اکھ جِسم ترٛاٗوِتھ دۆیمس جسمس منٛز اَژُن۔ مُری بدلی گرٕنی۔ بیا کھ جِسم دارُن۔

چۆں۔ ن۔ مؤل: چۆں <آوازِ پٔتھ]۔ ۱۔ گگرٕ سٕنٛز یا کوکر پۆتی سٕنٛز آواز۔ ۲۔ باوچنٛچ آواز۔

چۆں چۆں۔ ۱۔ گگرٕ سٕنٛز یا کوکر پۆتی سٕنٛز پۆتس پتھ آواز۔ ۲ (ورگہٕ پاٗٹھی) فضوٗل کلامہٕ۔

چُکاوُ دکاو/ چُکاو مُکاو (کرُن) ن۔مؤل: چُکاو دُکاو/ چُکاو مکاو< چُکاو< چُچت + کرِ + دُکاو< پوٚت صدا یا مُکاو< مُکت + کرِ] مول کرُن۔ قیمتک فأصلہٕ کرُن۔مول طے کرُن۔

چُکاوُن۔ ن۔مؤل: چُکاو< مُ: ہ: چُکاو] باو یا قیمتھ پرٛژھُن۔مول طے کرُن۔نرٕخ مُقرر کرُن۔

چکُن ا۔مؤل: چُک< پرٛاکرت: چُکہ۔مُ:ہ:چُکنا]۔طے سپدُن۔ موکلن۔ اند واتُن۔ختم سپدُن۔ (نیأے جگرٕ یا مقدمہٕ بیترِ)

چکُن۲۔(چایہ یادوِس بیترِ منٛز) نوٚن ترٛاونہٕ باپتھ نوٚنہٕ پھوٚل بوڑُون۔

چکُر۔اکھ لوکُٹ کُلۍ ذاتھ۔یتھ زرٕدرنگہٕ پوٚش تہٕ وۄزلہٕ رنگہٕ پھَل چھِ نیران۔

چُمہٕ۔اکہِ قسمک زوٚبد کوٚنڈ یُس لأرِتھ گرٛھان چھُ۔

چُمہٕ چوٚنٹھ۔ن۔مؤل:چُمہٕ چانٹ<س: چُمبہٕ] چاپلوٗس خوشامد کرَن وول۔۲۔تأریف کرِتھ کأنٛسہِ نش پان پیوٗرکرناوَن وول۔چاٹکہٕ۔

چُمہٕ کُٹن۔(ورگہٕ) سُہ یُس کنڈِ کۍ پأٹھۍ لأرِتھ گرٛھِ تہٕ تھپھے نہٕ ٹلہٕ۔

چُمہٕ کُٹن ہیوٚ لأرِتھ گرٛھُن۔سخ اگادِ گرٛھُن۔ تھپھے نہٕ ٹلُن۔

چِمنۍ۔م۔مؤل: چِمنۍ< انگ: چِمنی Chimney]ا۔دٕہ نور۔ سو وتھ یپأرۍ کُنہ بٹھِ ہُند دٕہ آسہِ نیران۔

۲۔لمپک، لالٹینک بیترِ سُہ شیشُو یا تتھہِ چیزٕک ڈلوم نور یمہٕ منٛزۍ گاش آسہِ تران، یُس ہوٚہس ٹھوٚر ہیکہِ رٕوٚزِتھ تہٕ یپأرۍ دٕہ نیبر آسہِ نیران۔

چُمُن۔مؤل: چُم<س: چُمبنہ]۔ا(کأنٛسہِ بروٚنٹھہٕ کنہِ) ہرٛ رلاگُن۔عأجزی کرٕنۍ۔کأنٛسہِ بروٚنٹھہٕ کنہِ کلہٕ نوٚمرأوِتھ روزُن۔۲۔خوشامد کرُن۔ کأنٛسہِ لیوٗن۔

چُمٹہٕ۔ن۔مؤل: چُمٹ<مُ،ہ: چمٹا]۔ا۔آتش گیر۔ ہُندِش۔اکھ آواز یمہٕ چہٕ زٕلنجہٕ اکھ أکس پٮ۪ٹھ دباونہٕ ستۍ کانٛہہ چیز ٹلنہٕ ییہ۔ٹینہٕ پترٕ یاوٗ درِس بیترِ بٔوومُت اکھ اوزار یمہٕ ستۍ توٗنگل بیترِ ٹلان چھِ۔۲۔آتش گیر چالہِ اکھ رونہٕ دار ساز ہیوٚ یُس سازندر یا گوسأنۍ بیترِ چھِ وایان۔

چُناو۔ن۔مؤل: چُناو< پرٛاکرت: چُنہ<س: چُنہ۔چہ] الیکشن۔ووٹو ستۍ نمایندٕ ژارنٕچ کأم۔

چُنأے۔چوٗنہٕ سُرٕخۍ رلأوِتھ لداوٕ باپتھ مصالہٕ۔لداو یتھ منٛز نٮ۪نہِ بدلہٕ چوٗنہٕ سُرٕخۍ استیمال یِیہ کرنہٕ۔

چنگہِ اوٗش، چنگہٕ پھیوٚر۔''چوٗن پھیوٚر'' لفظُک بگار] ہاوٕ باوٕ خأطرٕ أش قطرٕ۔

چُھر۔ن۔مؤل: چُھر<ہ: چوہڑا]ا۔شُہٕ واتُل۔ ۲۔(ورگہٕ پأٹھۍ) موٗکرتہٕ مالہٕ انسان۔

چوٗڑ۔م۔مؤل: چوڑ<مُ۔ہ: چوٹی۔س: چوڈ]اکہِ وَستک ناو۔پیالہِ شکلہِ رونہٕ یمہٕ نچن نچن

کورٕن بیترِ وانکہٕ لِٹس گنٛڑِتھ چھےٚ آسان۔

چۄج۔ اکہٕ قسمٕک جنگلی گُل یتھ زردی مائیل سفید دٕبل چھُ آسان۔

چۄچہٕ۔ ن۔مؤل: چۄچ <س: چۄچہ]دودٕ شُر۔ (ورگہٕ) ناتجرُبہٕ کار اِنسان۔

چۄدٕری۔ن۔مؤل:چۄدَر <پراکرت: چکدھری۔مُ،ہ: چودھری]۱۔میٹھ۔موٗزٕرن بیترِ ہُند زیٹھ۔ ۲۔رأچھدَر، روچھ۔۳۔سُہ ملأزِم یُس اَڈٕ منٛزٕ گاڈی یا ٹانگہٕ بیترِ وقتس پیٹھ تراوان کران چھُ۔ ۴۔(ورگہٕ پأٹھی) ئلی بیگ۔خامہٕ خُہک زیٹھ۔

چۄدٕری گی۔۱۔چۄدٕری سُند کأم کار۔۲۔(ورگہٕ) ئلی پأٹھوٗلی۔

چۄڑا۔ن۔مؤل:چوڑ <ہ:چوہڑا]وُچھو"چُھر"

چۄڑ۲۔اکھ جنگلی بوٗٹی۔اکھ دَوا۔

چۄرِ بُلبُل۔سُہ یُس آسن وول تہٕ دُنیادار آسہِ مگر زِ کہٕ آسہِ تیوٗت غریب زِ ہاکس بتس تہٕ آسبس نہٕ صوٗرتھ۔

چۄر۔ن۔مؤل:چۄر <س:چۄرنہ]سبٕٹھا نِکی ٹکرٕ۔ریز۔

چۄری۔م۔مؤل:چۄری <س:چوڑِکا]۔۱۔پھٕٹھ یا گِنٛز بیترِ یوسہٕ لأزہندی پأٹھی کُنہٕ پلوس چھےٚ کرنہٕ یوان۔۲۔پیچ یا وریُس یتھس چیزس آسہِ یُس بیٛیس چیزس منٛز ژانُن آسہِ۔

چۄرِدار۔یتھ چۄرِ کڈِتھ آسن۔

چۄرِکڈنہٕ۔نلکس بیترِ چۄرِ بناوُنہٕ۔

چۄرِکھارُنہٕ۔وُچھو"چۄرِکڈنہٕ"

چۄرِ نوٗر۔چۄرِ دار نوٗر (کُرتنہٕ بیترِ ہُند)۔پھٕٹہٕ کھأرِتھ نوٗر۔

چۄکی۱۔م۔مؤل: چۄکر <س: چُتشکہ]۔۱۔ژوٗن زنگن پیٹھ وودنی لوٗکٹ پیر۔۲۔بٔچوٗژ کونٛجل پایہٕ کٔرِتھ بِہنٛچ یا شونٛگنٛچ جاے۔اکہٕ قسمٕک ڈونگ۔

چۄکی۲۔م۔مؤل: چوکر <چُتشکہ۔ پراکرت: چۄکہ] لوٗکٹ پلسہٕ تھانہٕ۔

چۄکی دَر۔ن۔مؤل:چۄکی دَر <ہ:چوکی دار]۱۔رأچھدَر۔ پہرٕدَر۔۲۔(گامس منٛز پُلسٕک ملأزِم۔

چۄلہٕ۱۔ن۔مؤل: چۄل <س: چُلہٕ۔مُ:ہ: چولھا]۔ دان۔ ووتھہٕ دان بیترِ یا تیٚتھے کانٛہہ چیز۔ ۲۔(ورگہٕ پأٹھی) اکھ کنٛبہٕ ییٚمکو بأژ یکہٕ وٹہٕ کھوان چوان آسن۔

چۄلہٕ ہار۔گرٕٹکس۔

چۄلہٕ۲۔ن۔مؤل: چۄل <س: چولہ]۔موٗر۔کاے۔ جِسم۔

چۄلہٕ بدلاوُن۔اکھ جسم ترأوِتھ دوٚیمس جسمس منٛز اَژُن۔مٔری بدلی گرٕنی۔بیاکھ جسم دارُن۔

چۄں۔ن۔مؤل: چۄں <آوازِ پیٹھ]۔۱۔لگرٕ ہنٛز یا کوکرپوٗتی ہنٛز آواز۔۲۔باوٕچنٛچ آواز۔

چۄں چۄں۔۱۔لگرٕ ہنٛز یا کوکرپوٗتی ہنٛز پوٗتس پتھ آواز۔۲(ورگہٕ پأٹھی)فُضوٗل کلامہٕ۔

چۆنہٕ ۔ن ۔مۆل: چۆن ۔ <پرٛاکرت: چُنو <س: چوٗرنہ]
کنہٕ ہُنٛد اکھ قسم ۔ یتھ کوندِ منٛز پاکوتھ لاے چھےٚ
بنان ۔ گچھ ۔

چۆنہٕ کرُن ۔ موٗکلبن گوڈس چۆنہٕ متھُن یتھ تمن
بمأرِ تہٕ گرٛیشم پورِنہٕ ۔۲۔ لبَن بیترِ چۆنہٕ ستی
لوٗن ۔

چۆنہٕ لاے ۔ پھاسہٕ نأوِتھ چۆنہٕ کٔنی ۔

چۆنہٕ مارُن ۔ چۆنس آب ترٛاوُن یتھ اتھ سأری تیٚہہ
مورِ تہٕ انسانس لگہٕ نہٕ توٚت ۔ چۆنٛچ گرمی آب
ترٛأوِتھ ختم کرٕنۍ ۔

چۆنۍ ا۔ م ۔مۆل: چۆنۍ <پرٛاکرت: چُنی] ا۔ نگ ۔ نیٚک
کرانکھ ۔۲۔ ڈبکس لاگنہٕ آمٕژ ہنٛدر ۔۳۔ سنارٕ یم
پلون چھاوان چھِ ۔ ہنٛدر یوسہٕ پلوس بیترِ
جران چھِ ۔

چۆنہٕ جرنہٕ ۔ پلوس یا ٹوپہٕ بیترِ ہنٛدر چھاوِنہٕ ۔

چۆنہٕ دار ۔ یتھ چۆنہٕ جُرِتھ آسَن

چۆنۍ ۲۔ م ۔مۆل: چۆنۍ <پرٛاکرت: چُنہ <س: چُوتی]
(دامانس) یا مُرِ پھُٹہٕ ۔

چۆنۍ ہینٛز ۔ (دامانس) پھُٹہٕ ہینٛہٕ ۔ پھُٹہٕ دار مُر یا دامانہٕ
بناوُن ۔ پلوس چۆرِ کھارنہٕ ۔

چۆنٛکھر ۔م ۔مۆل: چۆنٛکھر <پرٛاکرت: چونٛکھ+ک: اُر <س:
چٚشکم] (ہزلہٕ) ژٔدیہٕ یا ناکارٕ کلمہٕ کرنہٕ خأطرٕ کٔنہٕ
جلیہٕ کیٚنژن زٔنٛبن ہُنٛد سُمن تہٕ سُمن ۔۲۔ لوٕکٹ کھیٚچ ۔

چۆر ۔ن ۔مۆل: چَر <؟ س: ویدِک: چَرچَر] ۔ا۔ (کیٚنژن
حیوانن ہنٛز) جُزٕ دار بستہٕ ۔ چھِرٕ مُسلہٕ ۔ فِر ۔۲۔ اکھ
خاص تیٚوٗریسٕنز بستہٕ سیٚٹھا موٗلہِ چھےٚ آسان ۔

ژٔری مُسلہٕ ۔ وُچھِو ''چۆر''

چۆش ا۔ اکھ لوٕکٹ پۆچھن ذاتھ یوسہٕ یٔژ پأٹھی آنچار
سرس منٛز آسان چھےٚ ۔

چۆش ۲۔ ا۔ عأرق ۔ گمہٕ ۔۲۔ گُرنن ہُنٛد اکھ قسم ۔

چۆش وسُن ۔ا۔ گمہٕ ترٛٔنۍ ۔۲۔ تھکُن ۔ ژھوکُن ۔ سُمہٕ لوسنہٕ ۔

چۆغلی ۔م ۔مۆل: چۆغل <ف: چُغلی] ۔ کأنٛسہٕ برخلاف
ٹٔکرٕ شکایتھ ۔ پوٚت غأبتھ ۔ وناوٕنی ۔

چۆغل خور ۔ چۆغلی کھینہٕ وول ۔ یُس کأنٛسہٕ برخلأفی
کران آسہٕ ۔

چۆکدَن ۔ گأری کوو ۔ زیوٗٹھ کأوی دار ڈَنٛڈ یَیمہِ ستی آبہٕ
منٛزٕ گأری کھارن وِزٕرَب بیترِ دِنان چھِ ۔

چۆل ۔ اکہِ قسمُک کُل یُس تھدبن جنگلن اندر کم کاسہٕ
آسان چھُ ۔

چۆن ۔ن ۔مۆل: چَن <س: چَمنہٕ: چَم] ۔ا۔ کانٛہہ ترَل
مادِ ہر بون والُن ۔ دام دیُن ۔۲۔ تمأکِس یا
سگریٹس بیترِ دٕہ ہیوٚن ۔۳۔ (ورگہٕ) کانٛہہ
کٔڈرکتھ ژأنٛنی ۔ ژکھ یا شرارتھ ژاپُن ۔ ژھوپہٕ
دَم کٔرِتھ أندری شروٗ پرٛاوُن ۔

چَنہٕ گرٛاکھ ۔ ا۔ چَنہٕ وول ۔ یُس چوان آسہٕ ۔
(ورگہٕ) شرأبی ۔۲۔ یُس یٔژ پأٹھی پیہٕ تہٕ کیٚنہٕ

نتہٕ کینہٕ چتھ گژھِہ۔

چنہٕ ہار۔ا۔ یہ چنہٕ ییہ۔ یہ چنُس لایق آسہِ۔۲۔ یُس چتھ ہیکہِ۔ یس چنہٕ چوشتھ آسہِ۔

چہٕ وٕنی۔ پوٚنسہٕ بیتریم کانٛسہِ کانٛہہ چیز چاونہٕ خاطرٕ دِنہٕ یِن، خاصکرٕ تھ یم ہیٚہرٕ بابہٕ نوٗنوشہٕ ہٕنٛدِ اتھہِ کانٛہہ چیز چکس پٔتھ تس دِوان چھُ۔

چوٚنڈا۔ ن۔ موٗل: چَنٛڈ <ہ: چنڈو <س: چَنٛڈ]۔ أفیٖنہٕ بنومُت اکھ نشہِ دار چیز یُس تماکِک پأٹھی چنہٕ چھُ یوان۔

چوٚنڈ۲۔ ن۔ موٗل: چَنٛڈ <؟ س: چھنٹہ، ہ: جھونٹا]۔ بُتھِس کرنہٕ آمُت پَردٕ۔

چوٚنڈ والُن۔ پوٗژیا دوٗتی بُتھِس پَردٕ کرنہٕ باپتھ بون پہن وائنی۔

چوب۔ ن۔ موٗل: چوب <ف: چوب۔]۔ا۔ لوٗر۔ ۲۔ مار۔ لورِ ستی لایُن۔ لورِ ہنٛدی پٔرتھ۔

چوب پیٚنی۔ مار کھیوٚن۔ مار پیوٚن۔ لایُن پیوٚن۔ سزٕ پیوٚن۔

چوب دِنی۔ا۔ لورِ ستی ژنجہِ دِنہٕ۔۲۔ لایُن۔ پٔرتھ دِنی۔

چوب کھینی۔ وُچھو "چوب پیٚنی"

چوب ہیٚنی۔ ترٛتھ کانٛہہ ناکارٕ کامہِ پٔتھ سزٕ لبِنہٕ۔

چوب خوشِک۔ ن۔ موٗل: چوب خوشِک <ف: چوب خُشک]۔ا۔ ہوٚچھ ہرٕ ہٕٹ۔ ہُش ہش گاہرٕ لکر۔۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) فکرِ ستی ہوٚ کھمُت۔

چوبِ کوٚر۔ ن۔ موٗل: چوب کر <ف: چوب+ک: کوٚر]

اکہِ قسمُک ٹیٹھ ژری یوسہٕ گُربن قووتہٕ باپتھ کھینہٕ دِوان چھِہ۔

چوبِ کوٹھ۔ م۔ موٗل: چوب کوٹھ <ف: چوب+س: کُشٹھ] اکہِ قسمُک مُشکدار بوٗٹی۔ کوٹھ۔

چوبُک۔ ن۔ موٗل: چوبک <ف: چابُک]۔ کمچہِ۔ چھانٹہٕ۔

چوبُک سوار۔ا۔ گُرِس خط کڈن وول۔۲۔ گُرِس ییل اُنن وول۔ تربیتھ دِنہٕ وول۔

چوب چیٖن۔ ن۔ موٗل: چوب چیٖن <ف: چوب+ چیٖن] اکھ جٔڑی یا موٗل یُس دوا چھُ۔ اکھ کأنٛژ، یہ چھےٚ جوڑن ہنٛز دگہٕ تہٕ خوٗنہٕ چہ صفأیی باپتھ لگان۔

چوبدار۔ ن۔ موٗل: چوبدار <ف: چوبدار]۔ سُہ یُس سوارس بروٗنٛہہ بروٗنٛہہ لوٗر رٹتھ دوان آسہِ۔

چوپان۔ ن۔ موٗل: چوپان <ف: چوپان]۔ گبہٕ روچھہِ۔ تپرٕ روچھہِ۔

چوتٕر۔ سورز ییمہٕ ستی دالدٕ س ہیٚٹ گنٛڈنہٕ چھےٚ یوان۔ متلُر۔

چوتار۔ا۔ ژوٗوٕت۔۲۔ منٛز آنگُن۔۳۔ سو جاے ییٚتہٕن ژوٗ پأرٕ ری آو گو آسہِ۔

چوٹ۔ ن۔ موٗل: چوٹ <س: چُٹ]۔ا۔ کنٛنیک ٹاس یا دب یُس جسمس ییہ۔۲۔ دوکھ۔ تکلیف۔۳۔ بأزی گارس مأتھرٕ بنٛد کرٕنی۔

چوٹ دیُن۔ا۔ ٹھونکرٕ دیُن۔ پکان پکان کانٛسہِ زنٛگن لورِ پٔرتھ دیُن۔۲۔ بأزی گارس مأتھرٕ بنٛد کرٕنی۔ ۳۔ ٹاس دیُن (ناکام بناونہٕ باپتھ)

چوٹ کھیوٚن ۔ا۔ ٹھوٗنکرِ لگنہٕ ستۍ یا کُنہِ چیزُک ٹاس پینہٕ ستۍ زٕخم لگُن ۔ چھوکھ لگُن ۔۲۔ دوکھ ٹلُن ۔ تکلیف واتُن ۔

چوڈاے ۔م۔مؤل: چوڈاے <س:چِیٹَہ]۔ پناہ۔ بَر۔ کھجر ۔

چور۔ فائتر ،پھرٕ وت۔ بیوقوف۔ بےٚ ربط۔ لیس نہٕ ووتھِ نک بیہنک یا کتھِ باتھِ ہُند باش آسہِ ۔

چارٕ بر۔ چاٗری گی۔ پھیاٗری گی۔ فاٗتر گی ۔

چاٗری پتھر ۔(ہزلِہ) سوٗ ستی ییٚتہٕ یڈشاٗٹھی بیقل آسَن ۔

چاٗری پتھرِ ہُند ۔ چاٗری پتھر علاقس منز روزن وول ۔ (ورگہٕ) مُڈٕ۔ بےٚ قل۔ اوٚپ۔

چاٗری پاٗتھر ۔ بیقلاٗ ز۔ فتارتھ۔

چورس۔ مؤل: چورس <پراکرت: چہ اُرسو: س: چَتُر۔ سرٛ ہ]۔ ژُکوٗنجل ۔

چوک۱۔ ن۔ مؤل: چوک <س: چَتُشکہ۔ پراکرت: چہ اُکہَ] ژووت۔ ییٚتھ جایہِ ژور وتہٕ رَلن ۔

چوک۲۔ چاکھ۔ م۔ لبہٕ چوک ۔

چوکس۔ مؤل: چوکس <س: چَتُر+ کرٛش]۔حسبہٕ ہُشار۔ خبر دار۔

چوکس روزُن ۔ خبر دار روزُن ۔

چوکاٹھ۔ ن۔ مؤل: چوکاٹھ ۔ <پراکرت: چہ اُ+ کٹھ ۔ <س: چَتُر + کاشٹھ]۔ا۔ تصویرُک گرٕ۔ فریم ۔ ۲۔ ژور گرٕ یمہٕ دارِ طاقس یا دروازس منز ژور واندو بند چھےٚ آسان تہٕ ییٚتھ منز پٔٹ برنہٕ چھِ یوان ۔

چوکہ۱۔ ن۔ مؤل: چوک <پراکرت: چہ اُکہ اَم۔س: چَتُشکہ۔]۔ بتہٕ رنہٕ پٕچ جاے۔ سولہار۔ دانہٕ کُٹھ۔ باورچی خانہٕ ۔

چوکہٕ دیُن ۔ چوکہٕ باپتھ جاے گنڈٕنۍ ۔

چوکہ۲۔ زارس منز اکھ نردٕ پھلٕ ژُٹیچِل پاس۔ کرکٹس منز ۲ ژون رَنن ہنز ٹھُل ۔

چوکھ۱۔ ن۔ مؤل: چوک <پراکرت: چتشکہ]۔ یکہٕ وٕٹہٕ ژور طرفہٕ ژور لرِ یمن منزس آنگن آسہِ ۔

چوکھ۲۔ ن۔ مؤل: چوک <ف: چاک]۔ یہ چھُ یڈشاٗٹھی مِل مش لفظن ستۍ یوان۔ چاکھ۔ ترٕتھ۔ پلوٗک ترٕوپ دِنے کانٛہہ حصہٕ۔ م، لبہٕ چوکھ۔

چوگان ۔ن۔ مؤل: چوگان <ف: چوگان]۱۔ بوٚ ڈ مادان ییٚتہٕ بڑی دوہ مناونہٕ اَسی یوانِ ۔۲۔ بوٹہٕ ہال۔ پولو۔

چون۔ مؤل: چان <پراکرت: تُہم <س: تُوٚ]ژٕ ییٚتھ ماٗلِکھ چھُکھ ۔ یہ ژےٚ نش چھُ (تمہٕ سُند لیس کُن کینہٕ وٗنی ژِ) مِ۔ چاٗنی ۔

چونٹھ۔ ن۔ مؤل: چانٹ <؟س: تُنڈ۔ مُ، بنگالی: چونٹ، سندھی۔ چونٹہ]۔ا۔ اُسک بڑٕ نٹھُیم حصہٕ (وُٹھ ژٕ تہٕ پڑاژٕ ژِ) ۲۔ بُتھ بانہٕ۔ مِ، کھبنہٕ چونٹھ۔ ۳۔(ورگہٕ پاٗٹھی) کتھ کرنس وار۔ ۴۔ جبرٕتھ۔ بوٗرِتھ۔ مِ ہُکی کمہِ چانٹہٕ وٗنی یٔتھ کتھ ۔

چانٹس اَنی مہٕ مَتھن ۔ سیٚنہِ کینہٕ گذارٕ کرُن ۔ غور بتھا پکناوُنی ۔

چائنٹس رأچھ روزُن ۔ا۔نظرِ روزُن زِگُس کیا کتھ کرِ۔ژرژنہٕ روزُن۔گوٗس روزُن زِوَنن وول کیا ونہٕ کتھ ۔نہٕ کرنہٕ دِنی ۔۲۔ کھنبس گنڈ تھوٗن۔

چائنٹھی ژٔنڈ۔ٹاس یادب یُس أسس پتھ ترٛاونہٕ ییہِ۔

۲۔کأنٛسہِ کانٛہہ کتھ کرنہٕ بروٚنٹھے دیٚتُمت موکھہٕ پرتھ۔

چائنٹھی گنٛڈ ۔کتھ کرنٕچ بنٛدِش۔زبان بٔندی۔۲۔پرہیز۔ کانٛہہ چیز کھنبس رُکاوٹھ(سکٕرے آسنہٕ کِنی)

۳۔لوٗگل چارواین یا تمن چارواین یم ژھِنی کھوٚرکہ چانٹہٕ ستی تھپہ دوان آسن)آسہٕ گنٛڈ ۔۴۔ سُہ چیز ییمہٕ ستی لوٗگل چارواین آسہٕ گنٛڈ دِنہٕ ییہِ۔

چائنٹھی گنٛڈ دیُن ۔کتھ کرنس ٹھاکہ کرُن۔زبان بنٛدی کرٕنی۔

چائنٹھی ہۄل۔ چانٹہٕ ۔سُہ یَس أس ہۄل آسہِ۔ لیس پرٛاژہ ہٕنہٕ آسن ۔م،چائنٹھی ہٕج۔

چونٹھ دیُن ۔پان پتھر ترٛاوُن۔بے بس گژھُن۔ مرنہٕ پیوٚن۔

چونٹھ رٹُن۔ا۔أسس تھوٗپ دیُن۔۲۔منٛز کتھ روٕکنی۔م،زیوٚ پتھ ژأنگج ژھنٛنی۔

چونٹھ ژٹُن ۔ا۔کینٛہہ نہٕ کھینہٕ دیُن۔ سنہٕ چیز أسہٕ منٛز ہتھ ژلُن ۔۲۔ کتھ نہٕ کرنہٕ دِنی ۔أس تھوٗپ دیُن۔ کتھ کروٗنے ژھوپہ کرناوُن۔ أس تھوٗپ دیُن۔ کتھ کروٗنے ژھوپہ کرناوُن۔ ۳۔کتھ کرنس پتھ بُتھ کھینہٕ ووتھُن ۔۴۔ناکارٕ کتھ کرنہٕ خأطرٕ کتھن روٗٹ کرُن۔

چونٹھ سُر وِتھ کتھ کرٕنی ۔وٕطپر سان کلام کرُن۔ بدکلأمی نہٕ کرٕنی۔

چونٹھ شیر تھ کتھ کرٕنی ۔تمیز سان کلامہٕ کرُن۔

چونٹھ شیرُن ۔کانٛہہ ناکارٕ کتھ کرنس پتھ کأنٛسہِ بےٚ وأری کرٕنی۔

چونٹھ میٛنُن ۔کُنہِ ناکارٕ کتھِ پتھ دبارٕ کرُن۔

چونٹھ وٹُن ۔ا۔ژھوپہ کرٕنی۔خوفہٕ بیترِ کِنی نہٕ کتھ تہٕ کرٕنی ۔موردس ترٛیش تہٕ ہمبولہٕ ترٛاونہٕ پتہٕ چونٹھ بنٛد کرُن۲۔(ورگہ پأٹھی)بدکلأمی بنٛد کرٕنی۔

چونٹھ ہۄل گژھُن ۔ا۔(ترٛ بیترِ ستی)أس موٚنُن۔ أس نہٕ وارٕ پأٹھی مژرنہٕ یُن تہٕ کتھ بیترِ کرنس کجر ہیوٗ گژھُن ۔۲۔کینٛہہ منگنہٕ وِزِ نہٕ کتھ تہٕ پھورٕنی۔منگتھ نہٕ ہیٚکُن ۔۳۔کأنٛسہِ ہنٛدِ پتھٕ جوابہٕ ستی کیٚتھ تام ہیوٗہ گژھُن۔

چونٛچہٕ ۔ن۔مۄل:چونٛچ <ف:چمچہٕ <س:چمسہ]۔پیٛالہٕ شکلہِ پوٚکھر کرٕتھ اکھ دَنہٕ دار بانہٕ یُس بتہٕ شیرنس، لیٚجہ کھلن کرنس یا آب تہٕ دود بیترِ پھرنس پٕچھ لگان۔

چونٛچہٕ پوٚکھر ۔چونٛچک سُہ حصہٕ یتھ منٛز کانٛہہ چیز (آب یا چاے بیترِ)برنہٕ یوان چھُ یا ییمہٕ ستی کانٛہہ چیز تُلنہٕ یوان چھُ،اتھ چھُ دَنٕ کرٕتھ آسان۔

چونٛچہٕ پھۄل۔تھوٗپ یُس ترٛامہٕ چونٛچس دَنہٕ طرفہٕ أندس تل چھُ آسان۔

چونٛچہٕ ڈالُن ۔ کانٛہہ چیز بأگرنہٕ وِزِناوِ باپتھ رژھادِنۍ۔
چونٛچہٕ فقیر ۔ سُہ بیچھوُن یُس اگادِ گژھہ تہٕ ڈُٛھے تژاوِ۔
چونٛچہٕ گژھُن ۔ ا۔ کۄو گژھُن ۔ کاوُرُن ۔ ٹونگر گژھُن (خوفہٕ یا بیمارِ ستی) ۔ ۲ (ورگہٕ پأٹھی) چور تہٕ گژھُن ۔ آچھ گژھُن ۔ (نہ آسنہٕ کِنۍ یا کُنہِ وبڑھیہ سببہٕ) اۄرزمان گژھُن ۔
چونٛچہٕ گنڈٕر ۔ پوکھرِس تہٕ تھپہٕ منٛز باگ چونٛچک حصہٕ۔
چونٛچہٕ گنڈٕر پھرٕنۍ ۔ سانٛچس منٛز کأرِتھ تژ ام تژ اوُن تہٕ تتھ گنڈٕرِ ہنٛز شکل دِنۍ۔
چونٛچہٕ گلُن ۔ (ورگہٕ) ہاوِ باوِ خأطرٕ ئلی مازرتھ۔
چونٛچہٕ گلوُن ۔ ا۔ کُنہِ کامہِ منٛز نرٕبے یاژ گلناونہِ۔ ۲۔ (ہزلہٕ) پٕٹھوٕئلی کرٕنۍ ۔ (خاص کٔرِتھ کانٛہہ چیز بأگرنس منٛز)۔
چونٛچہٕ گۄر ۔ چونٛچہٕ گأری کرن وول۔
چونٛچہٕ گوُن ۔ ا۔ کھبن چَن موکلِتھ پتھ گُن موژ یومُت کھیٚون پیٚون ۔ مُ، پھۄ ہرلبونہ ۔ ۲۔ یہ پچھِ شکہٕ موجوٗب تس مہرِینہٕ یا مہرازس تہٕ ونان یس کھانٛدرس پٕٹھ رۄدیا شینہٕ پینہٕ کِنۍ سبہِ رب گژھہ۔
چونٛچہٕ مار کرُن ۔ (ورگہٕ) ووپس لَد کرُن ۔
چونٛچہٕ واز ۔ ا۔ زیُٹھ وازٕ یُس صرف لُجن کھلَن کرنس تہٕ نۄن وُچھنس پٕٹھ آسہِ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) سُہ یُس کانٛہہ کأم بیترِ موکلِتھ وأتتھ پیٚیہ تہٕ تیُٛتھ باوَتھ دِیہ زَن تہٕ سورُے أمی اوس کۄرمُت۔

چونٛچُر ۔ ن ۔ مۄل: چونچُر > س: پَنچِہ] ۔ اکھ مأدان سبزی۔ چونٛچرۍ ہاکھ ۔ وُچھِو ''چونٛچُر''۔
چونٛکھ ۔ ا۔ (کُنہِ کارٕ بارس بیترِ منٛز) دَکہٕ ۔ زَکھ ۔ ُودارٕ۔ ۲۔ رۄٹ ۔ ٹھۄر ۔ رُکاوَٹھ۔
چونٛکھ اَنٕنۍ ۔ تیُٛتھ کینہہ کرُن یمہِ ستی کامہِ منٛز رۄٹھ گژھہ ۔ دول دیُٛن ۔ پھیرٕ اَنُن ۔
چونٛکھ دِنۍ ۔ کأنٛسہِ کُنہِ کارٕ بارس بیترِ منٛز رُکاوَٹھ تژ أوِتھ دَب دیُٛن ۔ ددارٕ ولتہٕ ناوُن ۔
چونٛکھ کھیٚنۍ ۔ (کُنہِ کارٕ بارس بیترِ) زِکھواتُن ۔ ددارٕ پیٚون۔
چونٛکھ لگٕنۍ ۔ دب کھیٚون ۔ ٹھۄنکرٕ لگُن ۔
چونٛکھُر ۔ ن ۔ مۄل: چونٛکھر > پراکرت: چِہ اُکھم ڈی۔ > س: چَتشکم] کوینگ ۔ کوو ۔ نرِزنگہٕ وہرنہٕ نہ تیٚنچ حالتھ۔
چونٛکھُر کٔرِتھ بہُن ۔ نَرِمَر ٹُوتھ بہُن ۔ پان ژۄ مرأوِتھ بہُن ۔ آلٕژ لاگُن ۔ بےٚ کار بہُن ۔
چونٛکھُرُن ۔ ن ۔ مۄل: چونکھر > پراکرت: چَہ اُکھَم > س: چَتُشکم] ۔ ا۔ وایہِ ستی یا ترِ ستی اتھن کھورن کوو ہیۆ گژھُن ۔ کاوُرُن ۔ ۲۔ سخ ترٕ لگٕنۍ ۔
چوبہٕ ۔ ن ۔ مۄل: چوب > س: چیز ۔ مُ، ہ: چوبر] ۔ بُتھی پشُل ۔
چوبُر ۔ ن ۔ مۄل: چوبر > س: چُبُر ۔] چُٹھہٕ جوان ۔ چوٹہٕ ۔ چوبرٕ ۔ خوش یوٕونۍ جوان زنانہٕ ۔
چوٹَنۍ ۔ ن ۔ مۄل: چوٹن > آوازِ پٕٹھ] چونۍ ۔ تھاپر تژ اوٕچ آواز۔
چوٹَنۍ پوٹَنۍ ۔ ا۔ تھاپرِ پٕٹھ تھاپر ۔ ٹاسس پٕٹھ ٹاس۔

۲۔ہُر دِس تہٕ بُر دَس۔

چوٹنٛز زِپٹاس۔ ۱۔ پوٗتُس پتھ تھاپر۔۲۔(ورگہٕ) حملہٕ دَمل۔ چپھ چپھر۔

چوٹارٕ۔م۔مؤل:چوٹار < س: چاٹُکار]۔۱۔چاٹی کتھ۔

۲۔ہارن وأنس اٹھہٕ سوأرِی یا کھوس۔

چوٹارِ ونہٕ۔تمہٕ کتھہٕ ونہٕ یمہٕ یموٗ ستی انسانس اسُن ییہ۔

چوٹہٕ۔ٹوکہٕ تہٕ پھٹہٕ پھٹہٕ کرِ وٗن اوٗ ردوٗ رجوان۔

چوٹہٕ موٹہٕ۔ویوٗ ٹھ پوٗ ٹھ۔

چوٹھا۱۔ ن۔مؤل: چوٹ < س: چُٹھ]۔دب۔ دڑس ژروٗٹھ۔(لیس رَبہٕ بیترِ پٹھ کھر گرِ ھتھ لگہِ)

چوٹھا۲۔وُچھو ''چُٹھ،چوٹھ''۔

چوریل (چُریل) م۔مؤل: چوریل < م،ہ:چُڑیل]۔ ڈأن۔رانٹس۔۲۔بدخصلتھ تہٕ بدٕ شکل زنانہٕ۔ ڈأن ہش زنانہٕ۔

چورتہٕ۔(عأنہِ موقس پٹھ کُنہِ چیز باپتھ) بند، مجبوٗر۔ روٹہٕ آچھِ گومُت۔

چوغہٕ۔ن۔مؤل: چوغ < ترکی: چوغتہ] زیوٗٹھ تہٕ کھوٗل تنہِ دار کوٗٹھ۔

چوکھتہٕ۔ن۔مؤل: چوکھت < م،ہ: چکتا۔س: چکر۔ پتر کہ]بُزتھ ماز۔۲(ورگہٕ) پُرمسالہ تہٕ کُستھ سٕیٗن۔۳۔لُطیفہٕ۔ٹر۔

چوگل۔اکھ داں ذاتھ۔

چوگنٛدر۔ن۔مؤل: چوگنٛدر < ف: چقندر]۔اکہِ قسمٕچ

موٗنٛجہِ دار ترکأرِی۔

چوٗنی۔ن۔مؤل:چوٗنی < آوازِپٹھ]۔چپاتھ تہٕ اوٗنچ آواز۔

چوٗنگر گرٕھُن۔ن۔مؤل: چوٗنگر < س: چٔتش انگہ]۔ جاے یا پلوتنگ آسنہٕ کِنہِ نرزنگہٕ کاوٕرنہٕ۔

چیٹنٛی۔م۔مؤل: چیٹِن < پراکرت: چڑ < س: چِشٹہ۔ م۔ہ۔چٹنی]یہٕ ژیٹنہٕ آسہٕ آمت۔ژیوٗٹ، ژیوٗٹ۔ نوٗن مرژِ وانگن بیترٕ تہٕ اُوِتھ بتس ستی کھنہٕ خأطرٕ، مأل اننہٕ تہٕ مزٕ باپتھ کٔنیگ ژیوٗٹ۔

چیٹنٛی کرٕنی۔۱۔ژیوٗٹ کرُن۔چیٹنٛی بناوٕنی۔۲(ورگہٕ) سخ چوب دِنی۔ دگہٕ مار کرُن۔۳۔ برٕس کرٕنی۔ بڑوٗکُس کرُن۔چوٗر کرُن۔۴۔ووہوو کرٕنی۔

چیٹنٛی گرٕھنی۔۱۔ژیٹنہٕ یِن۔بڑوٗکُس گرٕھُن۔پِشنہٕ یِن۔ ۲۔گأیلہٕ پیوٗن۔

چیٹٛ۔م۔مؤل: چیٹٛ < پراکرت: چڑ < س: چِشٹہ۔م،ہ: چٹی]۔۱۔لگہٕ،جُرمانہٕ۔روپیہ بیترٕ یمہٕ لگہٕ تہٕ برنہٕ۔ٹوٗٹُن۔تاوان۔۲۔کأم بیترٕ یوسہٕ ہنگہٕ تہٕ منگس پٹھ کأنسہٕ مٹہٕ کھسہٕ تہٕ یمہٕ ستی کرن وألس پانس کانہہ فأیدٕ واتہٕ نہٕ۔ بیگأرٕ۔ ۳۔مصیبتھ،تاوان۔

چیٹہٕ دَر۔چیٹٛ ہینہٕ وول۔

چیٹہٕ لگُن۔۱۔کانہہ لگہٕ یا جُرمانہٕ دیُن پیوٗن۔ ۲۔مُصیبتس لگُن۔تاوُنس لگُن۔

چیٹہٕ نوٗ رشاہ۔(ورگہٕ) نوٗے چیٹٛ۔چیٹہٕ پٹھ چیٹٛ۔

ہٹہٕ میٚنٛز ذمہٕ داری ۔ نچٛج کام۔ لگہٕ ہنز دنا
سپری۔ لگہٕ ہنز داٗدی کانگر۔

چیٹ پیٛنز ۔ا۔ ناقص چنٛد منٛز خسارٕ پوٗر کرُن پیوٚن۔
(ہنگہٕ منگہٕ) لگہٕ دِین پیوٚن ۔۲۔ مجبوٗرن کانٛہہ
کاٗم کرٕنی پیٛنز بے گاٗری دِنی پیٛنز۔

چیٹ کھسنٕز ۔ وُچھو "چیٹ پیٛنز"

چیٹ ہیٛنز۔ لگہٕ ہیوٚن ۔جُرمانہٕ ہیوٚن ۔ خسارٕ ہیوٚن۔
چھتھ یا نوقصان پرُون پیوٚن۔

چیٛچہٕ ۔ن۔ موٗل: چیٛچ <س: تاتہٕ = مُ،ہ: چچا]ا۔ پیٚتر۔
ماٗلی سُند بوے۔۲۔ یزتہٕ پاٗٹھی زٕٹھس ونان۔
۳(ورگہٕ پاٗٹھی) ئلی بیگ۔ئلی زِچھر ہاون
وول۔ مِ: ژٕ کوٗنہہ چیٛچہٕ چھُکھ۔

چیٛچہٕ بابہٕ ۔ا۔ زیٹھ پیٚتر۔ ماٗلی سُند زیٹھ بوے۔
یزتہٕ پرُٔھی پیٚترس ونان۔۲۔ ماٗلی سُند پیٚتر۔
پیٚتر بڈی بب۔

چیٛچہٕ لاگُن ۔ا۔ خامخاہ زیٹھ لاگُن ۔ئلی زِچھر ہاوُن۔
۲۔ مامہٕ یا رَزلاگنی۔ کانٛہہ ناجاٗیز فاٗیدٕ تُلنہٕ باپتھ
پنُن لاگُن۔

چیٛری ۔ن۔ موٗل: چیٛری <ہ: چڑی]۔ تاسک اکھ رنٛگ۔

چیٛندری ۔م۔ موٗل: چیٛندری <ہ: چندی۔]۔ راشن ٹکٹھ۔

چیٛندری کھتاوٕنی ۔ رسد کھارنہٕ باپتھ چیٛندری درج کرناوٕنی۔

چیٛندری کھارٕنی (کھانٛز) رسد کھارٕنی۔

چیلہٕ ۔ن۔ موٗل: چیل <ہ: چیلا =س: چیٹکہ]۔ا۔ پیر

سُند یا فقیر سُند ژاٹھ۔ مُرید۔ شیٛش ۔۲۔ خدمتھ
گار۔ پتہٕ پتہٕ پکن وول۔

چین ۱۔ م۔ موٗل: چین <انگ: چین Chain]ا۔ گٔری
دار شستر ورز۔ زنٛجیر۔ ہانٛکل۔۲۔ سو ہانٛکلہٕ رز
یۄسہٕ ستی کانٛہہ پَیہٕ پھیرِ۔۳۔ اکھ ۂٹ وَس۔
۴۔ اکہٕ قسمُک داتو رز یۄسہٕ ستی گوٗل یا نال بیترِ بند
چھُ کرنہٕ یوان۔۵۔ کوریشی ستی یوسہٕ رز ہش یا
پھیپتہٕ ہیو وونہٕ یوان چھُ۔

چین ۲۔ ن۔ موٗل: چین <ہ: چین] قرار سوکھ۔ راحتھ۔
آسائیش۔ آرام۔

چینا ۔ن۔ موٗل: چین <چین۔] اکھ داں ذاتھ۔ یہ چھے
چینہٕ کِس داں ہِنٛز لس پتھ نوٚ وراونہٕ آمٕژ۔

چینٛج / چیٛنج ۔ن۔ موٗل: چیٛنج <انگ: چینٛج Change پھٹہٕ
ووٹ۔ ریزگاٗری۔ پنٛکٹھ۔

چیٛاں میاں۔ شُرِس مُری سنٛز آواز۔ کرٕ کھ چِنٛ، ہِر صدا۔

چیوٚں ۔ چیوٚں پھیوٚر۔ چنگہٕ پھیوٚر۔ اٗش قطرٕ۔ سہ اٗش
قطرٕ یُس گُنہِ مرگہٕ وانس پتھ دُنی یا ویٛہہ وٗژ
تر اونہٕ یِیہ۔

چھ

کاٗشرِیُک ہُٹیم اَچھر۔

چھپَر، چھپر ۔ن۔ موٗل: چھپَر <س: چھتوٚر]۔ ژھبدُن۔
اوٗ کتاٗش۔ اوٗک کمرٕ دار مکانہٕ۔ لبن یا کانلبن

پٹھ ژھےٚ دِتھ یا پچہِ بیترٕ ترٲوِتھ جاے۔

چھپاوُن۔ کاکدس بیترِ پؠٹھ کلی اَچھرو، چھانٛپہٕ یا اَچھر پٹہٕ ستی کُنہِ عبارژ شکلہِ ہُند عکس ترٲوُن۔

چھپٲے۔١۔ چھاپٕچ کٲم۔ طباعت۔٢۔ چھاپٕچ مۆزوٗری یا اُجرتھ۔ چھاپہٕ وٕنی۔

چھپُن١۔ ن۔ مؤل: چھَپ < پراکرت: چھِپ۔ < س: کشِپ/ چھِد]۔١۔ کُنہِ ژھایہِ روزُن۔ ٹھَرِ روزُن۔ ژھپٕھ دِنی۔٢۔ رۆدٕ بیترِ وِزِ کُنہِ تَل روزُن۔ ژھیدٕنس روزُن۔٣۔ کانٛسہِ ہِنٛدِس سایس تل روزُن۔ کانٛسہِ نِش پناہ لَبُن۔٤۔ چھاپہٕ نیرُن۔ چھپاونہٕ یُن۔

چھپَن جاے/ چھپَن شاے۔١۔ سو جاے یؠتہِ نس پٔژن پان مۆحفوٗظ باسہِ۔٢۔ ٹھِکانہٕ۔ سو جاے یؠتہِ نس تھکھ دِزِ تھکہٕ پینٛڈ۔٣۔ (ورگہٕ پاٹھی) گرٕ لُر۔

چھپُن٢۔ ن۔ مؤل: چھپ < س: کشیپنہ] شرٕادِک یا پۆز ایہِ ہِنٛدی پوش، پینٛڈ یا اَسترٕ کہٕ ڈٕری یا وس باوٕنی۔ (ترٲوٕنی)

چھپُن٣۔ ن۔ مؤل: چھَپ < س: کشپ۔] (آب بیترِ چھکُن۔ آب چھاوُن۔ مِ بزٕچ ہارس پوٕنی چھوٚپم۔

چھپر، چھپر۔ چھوٗلی۔ راٹھ۔ بزٲٹی۔

چھپر واگنی۔١۔ بزٲٹی والنی۔ ٹانٛٹھہٕ والنہٕ۔٢۔ (ورگہٕ) ڈٕقر والنی۔

چھپھ١۔ پٲراو۔ بناو سنگار (کرُن) ساز۔ (کرُن)۔ پان سجاوُن۔

چَھپھ کرٕنی۔ لیٖلاو کرٕنی۔

چھپھ٢۔ قوربٲنی۔ بَلی۔ مِ۔ رتہٕ چھپھ۔

چھپہِ دیُن۔١۔ بلایہِ دیُن۔٢۔ (ورگہٕ) کانٛسہِ ہِنٛدِ بدل بُتھ دیُن۔ اگہِ دیُن۔٣۔ بُتھ دیُن۔

چھپہِ لگُن۔ کانٛسہِ ہِنٛدِ بدلہِ بلایہِ لگُن۔

چھپہِ چھاَر۔ ہِنٛگہِ منٛگہِ بیٚیِ ہِنٛدِ بدلہِ بلایہِ لگُن۔ بیٚیِ ہِنٛدِ بدَل لگُن۔

چھپھ٣۔ م۔ مؤل: چھَپ < س: کشپ] ترٲش۔ زٕلُن۔ ژٕٹتھ نیوٚمُت کانٛہہ حصہٕ۔ قلم گرٕن وِزِ ژلتھ نیوٚمُت ٹُکرٕ۔

چھپٲے کرٕنی۔ مۆنٛڈی، تختہٕ۔ شہہ تیرِ بیترٕ سمہٕ کرنہٕ۔ تبرٕ ستی مونٛڈ بن یا گیلن بیترٕ ترٲش ہیٚنٛز۔

چھپھ ہیٚنی۔ لورِ قلمس یا چلس بیترِ گُرتھ پیوٚت کڑُن۔ ترٲش ہیوٚن۔ زٕلُن۔

چھپھ تیٚنی۔ زٕمین وٲسن لایق گرٕچھن۔ زٕمینس وُزُم گرٕچھن۔ یُتھ یِوانہٕ کٹنہٕ پیٚہ۔ کانٛسن۔ ڈوٗرٕ پھُہرُن۔

چَھتل۔ م۔ مؤل: چھتل < شرطل لفظُک بگاڑ < ع: شرط+ اَل۔]۔ زمین وول زٲری یمِ کم کاسہٕ پانٛسہٕ تَس شخصس دِوان چھُ یُس ٹِکرٕ پٹھ بہتھ خذمتھ بیترٕ کران چھُ۔

چَھتل تُلنی۔١۔ چھتلہِ پانٛسہٕ رٹنی۔٢۔ (ورگہ پاٹھی) گاٹہٕ کہٕ خوفہِ روٗس پٔژن فایدٕ تُلتھ

نُین ۔ تِکھ ژٔٹنی ۔

چھتٕل ہێنز ۔ چھتہ ہێنز ۔ پٔنٕنی زَڑ کڑٕنی ۔

چھتلی ۔ چھتَل تُلَن وول ۔

چھتہٕ ۔ ن ۔ مۄل: چھت < س: شۄیتہ ۔] چھوٚت ۔
سفید ۔ پڑ ۏن ۔ م: چھتہٕ داغ ۔

چھتہٕ تُل ۔ سفید تُل ۔ سفید رَنگہٕ تُل ۔

چھتہٕ چھرن ہیوٗ ۔ سفید چھرن بَنَنس ہیوٗ ۔ سفید شین ہیوٗ ۔
پڑ ۏن شین ہیوٗ (کانٛہہ کھسنہٕ چیز بیترِ) ۔

چھتہٕ لاے گژھنی ۔ خوفہٕ ووفہٕ ستی بُتھس رَنگ ڈُلن ۔
زردی پھیرٕنی ۔ بُتھس چھترٕ ۔ ہیوٗ گژھن ۔

چھتہٕ ہور ۔ یتھ سفید چھٹھ ہش آسہِ ۔ (کُرہُن پلو
بیترِ) یُس سفید ٹیچوٗ ستی بَرِتھ آسہِ ۔

چھترٕ ۔ م ۔ مۄل: چھتر < س: شُوتر ۔] روٚپٕڑ گاڈ ۔
گاڈَن ہُنٛد اکھ خاص قسم ۔

چھترا ۔ لوکُٹ گاڈ گُرن ۔ (خاصکرِتھ یُس روٚپٕڑ آسہِ)
م: چھترٕ ۔

چھتر۲ ۔ یُس بُتھس ہتھرِ داغ آسن ۔

چھتن ۔ ن مۄل: چھت < س: شۄیتہِ]۱ ۔ (مس یا ریش
بیترِ) سفید گژھن ۔ ۲ ۔ (کُنہِ چیزس بیترِ) رنگ
ڈُلن ۔ رنٛگ تیزی کم گژھنی ۔

چھتھ۱ ۔ ن ۔ مۄل: چھت < س: چھدی ۔ مُ: ہ: چھت]
پَش ۔

چھتھ۲ ۔ م ۔ مۄل: چھت < س: کشتہ]۱ ۔ کُمی ۔ یہ ڈوکہٕ ۔
یہ چھوہنہِ ۔ ۲ ۔ لُکر یا داتہٕ کامہِ منٛز یہ گرنہٕ بیترِ ستی
ژھوٹ چھُ نیران ۔

چھتھ گژھنی ۔ کُنہِ چیزس تُلہٕ تژٕ اوِ وِزِ یا گرنہٕ وِزِ
اَڈٕ ہن چھوہنی ۔

چھتھ نکھہٕ وائنی ۔ ۱ ۔ کانٛسہِ ہُنٛد کانٛہہ نوقصان بیترِ
بُرن پیوٚن ۔ چیٚٹ نکھہٕ وائنی ۔ ۲ ۔ بےٚ گاٗرِ نکھہٕ
وائنی ۔ بےٚ گاٗرِ پاٹھی کانٛہہ کاٗم کرٕنی ۔

چھتھ ہێنز ۔ ۱ ۔ کُنہِ چیزس کانٛہہ ہریمانہٕ حصہٕ ہن ژٔٹتھ
نٔنی ۔ ۲ ۔ کانٛسہِ ہنٛدِ کُنہِ اماٗنتکس چیزس ستی پٔنٕنی کامہِ
ہن تہٕ ہێنز ۔ ۳ ۔ مفت کاٗم کرناوُن ۔ زَڑ کڑٕنی ۔

چھتھ۳ ۔ م ۔ مۄل: چھت < س: کشرتہ ۔ مُ: ہ: کھیری] ۔
پڑ سنہٕ پتہٕ ہَل تژٕ اُوتھ سہ مَل یُس گاو ، گب یا
کھاژ ٹ بیترِ تژٕ اوان چھےٚ ۔

چھتھ گیر ۔ ن ۔ مۄل: چھتھ گیر < س: چھدِ ۔ پراکرت:
چھتہ + ف: گیر]۔ اکھ قسمک لمپ یُس
تالوس الونٛد چھُ تژٕ اونہٕ یوان ۔

چھٹانگ ۔ ن ۔ مۄل: چھٹانگ < س: ششٹہ + ٹنکہ ۔ مُ: ہ:
چھٹانگ] ۔ پانژھ روپے بَر ۔ لمہِ وزنُک پرمانہٕ ۔

چھٹہٕ ۔ تیٚری کھیوٚل ۔ جب (خاصکرِتھ سہ بوٚڈ کھیوٚل
یُس پہلس ستی نیہ چھُ گژھان)

چھٹلی ۔ کےٕ ۔ گُرس منٛد ٹنگ ژوڈ ۔

چھٹھ ۔ تیوٗت بوریوٗت گُنہِ داتہٕ ۔

چھج ۔ ن ۔ مۄل: چھج < پراکرت ۔ چھج ، س: چھد] ۔

ا۔ کوکرس بیترِ سُند گردنہِ ہُند تیرِ پھوٗنگ کرن
وِزِ چھُ وہراوان ۔۲۔ یُس سہ لڑاَے بیترِ کرن
وِزِ چھُ وہراوان ۔۳۔ مورِ سنزِ پکھہِ تہٕ لُٹ یم
سہ نژَن وِزِ چھُ وہراوان ۔۴۔ پٔنچ زیٚہہ ۔ پشک
سہ حصہِ یُس وٗج دگہِ بیترِ باپتھ مکانہِ کہِ دیٚانہِ
نبر تھونہِ یوان چھُ ۔۵۔ سو زٕٹھ کپر ژادر یا
ژُ پالہِ بیترِ یُس گٔنڈی ژھرہن تاپہِ یا رٗدِ موکھہ
تژ اوان چھِ ۔۵۔ دٔرتام وہراونہِ آمٕت کانْہہ
چیز بیترِ ۔ م: چھچ وہراوُن ۔۷۔ کُلی لنگ لنٛجہ بیترِ
یمہِ دٔرتام وہراَوِتھ آسَن ۔ جہار ۔۶۔ شُپ
(یٚیمہِ ستیٚ ژھٹن وِزِ فصلس بیترِ وبو تژ اوان چھِ)۔
۸۔ لوٗ کٹ ٹوٗ کر۔

چھچ دیُن ۔ کاڈ کڈُن ۔ کانْہہ چیز دٔرتام زٕٹھراونہِ
یُن ۔ واش کڈُن ۔

چھچ ساز ۔ شُپہِ بناون وول۔

چھچ کرُن ۔ کُلیٚک لنگ لنٛجن واش کڈُن تہٕ واریاہ
زمین شیٚہلس تل کرن ۔۲۔ شُپہِ بیترِ ستیٚ فصلس
ژھٹن وِزِ وبو تژ اوُن ۔

چھچ وہراوُن ۔ ا(جاناوارسُند) پکھن بیترِ واش کڈُن ۔
۲۔ کانْہہ چیز دٔرتام وہراَوِتھ تژ اوُن ۔۳۔ (کُلیٚک
بیترِ)لنگن لنٛجن واش کڈُن ۔ جہار دیُن ۔

چھچ وہراَوِتھ بہُن ۔ سبٹھا جاے آوِتھ تمہِ چالہِ
بہُن زَن تہٕ ووتھہِ نُے آسبس نہ ۔

چھچلہِ ۔ن ۔ مٔول: چھچل <پراکرت: چھچہ] تاجدار سَرُپھ ۔
(وورِ علاقکی کاشری چھِ کوبراہس چھچلہِ ونان)
اکھ زہرِیلہِ سَرُپھ ۔ کوبرا ۔

چھڈ ۔ن ۔ مٔول: چھڈ <ہ: پنجابی ۔ چھڑا]۔ زنانہِ رٗس ۔
ٹبررٗس ۔

چھڈُن ۔ن ۔ مٔول: چھڈ <پراکرت: چھُٹہ ۔س: چھٹ]۔
ا۔ تژ اوُن ۔ مناوُن ۔ ژلنہِ دیُن ۔ یلہِ تژ اوُن ۔
گژھنہِ دیُن ۔۲۔ ماف کرُن ۔ ماَفی دِنۍ ۔

چھڈ کہِ ۔ متئر ۔ رزیوسہِ داندس یپہ گنڈتھ ہٹہِ تلی تار تھ
چھےٚ آسان ۔

چھر ا ۔ چھیر ۔ اکہِ لاگ دار بیمار ہُند ناوتھ منز اَتھن
کھورن بیترِ پھیٚپھر چھِ نیران ۔

چھر ۲ ۔ م ۔ مٔول: چھر <س: کشر] آبہ چھٹک ۔

چھر ا ۔ <م: ہ: چھرا] ژھوٗرے ۔ خاَلص ۔ محض ۔
چھٔلتھ چھوٗرتھ ۔

چھر ۔ ن ۔ مٔول: چھر <ہ: چھرا] لوگٹ اہریز دانہِ یُس
یژپاٹھی شکار کرنہِ خاطرِ بندوٗقس بران چھِ ۔

چھرِ بوٚندوٗق ۔ سہ بوٚندوٗق یٚیمہِ ستیٚ چھرِ چلاونہِ ییہ ۔

چھر موٗر ۔ قالباف وانس بیٚنہِ پٹھہِ کنہِ چہ لورِزیمہِ گب
الگ کرنس چھےٚ لگان ۔

چھرُن ۔ ن ۔ مٔول: چھر <س: کشرنہ: پراکرت: چھرنہ]۔
ا۔ زل مل کرُن ۔ (خاص کرِتھ پٔش سُند)۲۔ (ہزلہِ)
بے ربطی سان زَل مَل کرُن ۔۳۔ (ورگہِ پاٹھی)

اصل کأم ترٛاوِتھ بیٚیہٕ کُنہ کُن لگُن۔

چھرٕ ر ۔ا۔سفیدی۔٢۔رنگ ڈٟنچ حالتھ۔:مِ:اتھ پلوس چھُ چھرٕ ر پھیوٚرمُت یا تہٕ بۆزی تھےٚ پھیوٚرتس بتھس چھرٕ ر۔

چھرٕ ر۔ن۔مۆل:چھرٕ ر>س:شویتر]۔ٹھۆلچ سفیدی۔
ٹھۆلس منٛز باگ سفید مایہ دار حصہٕ۔کھاٚ کِنی۔

چھرٕ وٚول۔کٔشیرِ منٛز اکہ لوکٹہ ڈٟری یاوٚک ناو۔دۆ دگنگا۔

چھکارٕ۔دۆرتام أندی أندی چھکُن۔آبس یا پھلس بیترِ دِژمُت چھکھ۔أندی أندی بٔرتھ دیُٚن۔

چھکارٕ دیُٚن۔دۆرتام أندی أندی چھکُن۔سأری سےٚ وہراوُن۔پرٛتھ طرفس واتہٕ ناوُن یا پھالاوُن۔

چھکہٕ۔ن۔مۆل:چھک>س:شٔھکم:پراکرت:چھکم:چھکو]
ا۔تاسہٕ پٔترٕچ شٟنچ۔٢۔کرکٹس منٛز شَن دورن (رَنن)ہنٛز ٹھُل۔٣۔نَرد۔

چھکہٕ ترٛاوُن۔ا۔تاسس منٛز چھکہٕ پکُن۔٢۔تاس گِنڈُن۔٣۔زار گنڈُن۔

چھکُر۔کأشرِ لکہٕ گیوٚنک اکھ طرز۔یہ چھِ یژ پأٹھی ڈٟہر ہتھ گیوان۔اتھ منٛز چھُ اکھ زۆن بأتھ تلان تہٕ باقے چھِ رٹان۔

چھکُر کھارٕنی۔(ورگہٕ پأٹھی) کأنہہ کتھ پھری پھری وَنٕنی۔کُنہ کتھِ بیترِ تأنتھ کھارٕنی۔وۆج وۆج دیُٚن۔

چھکٕرۍ۔چھکُرِ بأتھ گیوٚن وول۔

چھکِر کھسُن۔ا۔(گیوٚنس منٛز) عام سپدُن۔٢۔(ہزلہٕ کِنی) مشہوٗر سپدُن۔

چھکُن۔ا۔اتھہٕ ستۍ بٔرتھ دِتھ دۆرتام وہرأوِتھ ترٛاوُن۔
٢۔(ورگہٕ پأٹھی) ضایہٕ کرُن۔ترٛأوِتھ ژٕھنُن۔بٔرتھ دیُٚن۔٣۔کُلہٕ پیٚٹھی بٔرتھ دیُٚن بلایہٕ دۆر کرنہٕ باپتھ۔

چھکی پیچنی رس لیس واتہٕ تہٕ لتس۔یہ چھ لتس تھکن گرس ونان لیس بُنی یادٕ ےآسہٕ نہٕ مگر داوا آسہٕ بڈی بڈی دِوان۔

چھکہٕ یُن۔وٕسی پیوٚن۔پتھر پیتھ ضایہٕ گژھُن۔
چھلہٕ چھلہٕ تہٕ پھلہٕ پھلہٕ گژھُن۔

چھکِتھ ژٕھنُن۔پرٛتھ طرفس بٔرتھ دیُٚن۔دأرِتھ دیُٚن۔

چھکڑ، چھکرٕ۔ن۔مۆل: چھکڑ>س: شکٹہ: پراکرت: چھگڑا]۔ا۔کرایہٕ پٔٹھ مال بیترِ اور یور سارنٕچ گاڈی۔٢۔(ورگہٕ پأٹھی) مِشین بیترِ یتھ پرٕزٕ خراب گأمتۍ آسَن۔یتھ بانہٕ ڈٟلۍ متۍ آسَن۔مِشین یوسہٕ ٹھیکھ پأٹھی چلان آسہٕ۔

چھکھ۔تیوٚت یۆت اکہٕ پھِرِ اتھہٕ ستۍ بٔرتھ دِنہٕ کِنی دۆر تام وہراونہٕ ییہٕ۔

چھکھ دِنی۔اتھہٕ ستۍ دۆرتام بٔرتھ دیُٚن۔چھکُن۔

چھکھ لگٕنی۔آب بیترِ کُنہ بانہٕ منٛز پرٕلگنہٕ ستۍ چھکنہٕ یُن۔

چھگ۔ا۔لارٕ لار۔کُنہ جایہٕ جمع گأمتۍن انسانن یا جاناوارن بیترِ۔

چھگہٕ ستۍ لگُن۔ا۔ژلہٕ ونٕنن یا لارٕونٕنن منٛز ہنہٕ یُن۔کأنہہ

۲۔اکھٕ یا پۆش ژٕلنہٕ وِزِ کائنسہٕ ہُنٛد سبُد ن۔(ورہٕ
۳۔پاٹھی) سالرن ستی بےٚ سائی لۆگمُت آسُن
(پۆژھ بیترِ)

چھگہٕ چھگ۔لارٕ لار۔پژتھ طرفہٕ ژٕلہٕ لار۔

چھگ دِنۍ۔لار کرٕنۍ۔چھلہٕ ؤڈر کرٕنۍ۔

چھگ ژائنۍ۔کھوژناوِتھ ژٕلراوُن۔لار ژائنۍ۔چھلہٕ
ؤگر کرٕنۍ۔

چھگ لگنۍ۔ا۔ژٕلہٕ لار لگنۍ۔چھلہٕ ؤڈر گژھنۍ۔چھلہٕ
چھانگر گژھنۍ۔۲۔گاوٕ ہُنٛد بژیشہٕ یُن۔

چھَل ا۔کُنہٕ منٛز الگ کۆرمُت ژٕوٚٹمُت یا پھٹر ووٚمُت
حصہٕ۔ٹُکرٕ۔تان۔۲۔کھٔنٛڈ۔ترٕ۔تِلم۔ژٔمپنہٕ
ربل۔ژٔمپہٕ رَنٛد۔۴۔مکانہٕ بیترِ یُک حصہٕ۔۵۔
کُنہٕ سودٕہس بیترِ تُلمُت پیٹھی پیٹھی کرٕشن۔منٛزی
کۆڈمُت گوٚل۔

چھَلہِ چھَلہِ۔چھکرِتھ۔ٹُکرٕ ٹُکرٕ۔

چھَلہِ چھَلہِ کرُن۔چھکراوِتھ۔ژٕھنُن۔پھٹراوِتھ
ژٕھنُن۔ٹُکرٕ ٹُکرٕ کرٕنۍ۔تانہٕ تانہٕ کرُن۔

چھَلہِ چھَلہِ گژھُن۔چھکرنہٕ یُن۔چھکنہٕ یُن۔
ٹُکرٕ گژھنۍ۔

چھَلہِ چھَلہِ وَسُن۔ٹُکرٕ ٹُکرٕ گژھتھ پیوٚن۔(ووہو)
تانہٕ تانہٕ گژھتھ پیوٚن۔

چھَلہِ چھَلہِ وائن۔رَژٕ رَژٕ لُہراوُن۔ٹُکرٕ ٹُکرٕ کرِتھ
دأرِتھ دیُن۔م:پاوِ پاوِ وائن۔

چھَلہٕ باگے۔ٹُکرٕ باگے۔حصہٕ بٹأے۔

چھَلہٕ تہٕ پھَلہٕ (گژھنہٕ) ل۔م۔نکہِ تہٕ وٹھی
ٹُکرٕ۔نااتفاقی (گژھنۍ)۔

چھَلہٕ کڈُنہٕ۔پووچہٕ کڈنہٕ۔تان کڈٕنۍ۔

چھَل تُلنۍ۔ا۔کھٔنٛڈ تُلنۍ۔ترٕ وائنۍ۔۲۔کُنہٕ سودٕہس
منٛز پیٹھی پیٹھی کرٕشن تُلُن۔

چھَل دِنۍ۔ا۔حصہٕ بیوٚن کڈُن (مکانس بیترِ)
۲۔کھٔنٛڈرَن کرٕنۍ۔

چھَل کڈٕنۍ۔پننہٕ باپتھ منٛزی کینہہ کڈُن۔منٛزی
گوٚل کڈُن۔

چھَل کھینۍ۔وِچھو "چھَل کڈٕنۍ"

چھَل وائنۍ۔کپرس وُ ریبہٕ ترٕ وائنۍ۔مکانس بیترِ
حصہٕ الگ کڈُن۔

چھَل ووٚہنۍ۔کھٔنٛڈ ووٚہنۍ۔کھٔنٛڈ پھٹھ گژھُن۔

چھَل ۲۔مؤل: چھَل <س: کشل] پٔھراو۔آبہٕ ستی
کرصاف۔م۔بتھ چھَل۔پلو چھَل۔

چھَل چھوکھ/چھَلہٕ چھوکھ۔چھَلُن دَلُن۔ناوُن
ساوُن۔سرٛان صفأیی۔

چھَل ۳۔م۔مؤل: چھَل <س: کشل۔م:ہ: کھرنا] ژتھپہٕ
کرِتھ اکھ شستر وکاوٕ دار اوزار یمہٕ ستی تیرَن
چھَلنہٕ وِزِ پھش دِتھ موٚن صاف کران چھہٕ۔

چھَل وائنۍ۔چھَلہٕ ہُنٛد دَب وائن۔تیر چھَلن وِزِ
وارٕ وارٕ چھَل پکناونۍ یتھ پیر منٛز سورے مَل نیرِ۔

چھل۴۔ لوٗکٹ کاوٕ دار پوٹاج ہِش ییمہِ ستی دانہِ چھومبن وِزِ داں لاوِس پٹھ پتھ کُن رٔ دی متی پھلٕی ٹاس دِتھ والان چھِ۔

چھل۵۔ بوش۔ چالٕی۔ کمام۔ مخرجہ۔

چھل کھسنۍ۔ تھر کھسنۍ۔ بوش کھسُن۔ کمام کھسُن۔

چھل کھارٕنۍ۔ تھر کھارٕنۍ۔ بوش کھارُن

چھل۶۔ م: مۄل۔ چھل <؟ س: شَل]۔ سزلۆ نگ گِندنس منز اکھ بازیتھ منز بتہٕ خانہٕ پیٹھہٕ اکی لنگہِ ووٹھ تارِتھ پادشاہٕ رکھ پیٹھ بٹیس تام سزس کھورٕ ستی پھیٹٔھ چھ کڈان۔

چھل موٕکج آسنۍ۔ (سزِ لِکس اَندرٕ) سأری خانہٕ یلے آسنۍ تہٕ کأنسہِ نہٕ زٕ نۍ منزٕ آسنۍ۔

چھل ۷۔ (دِنۍ)۔ کتھ واش کڈُن۔ کتھ وہرٕ ھناوٕنۍ۔

چھل۸۔ م:مۄل: چھل <س: کشلپ] تاسس بیترِ دِژہرٕ چلکھ یا چھانٹھ۔ تاس پھیٹُن۔ تاسچ کنگنۍ۔

چھل دِنۍ۔ تاس پھیٹُن۔ تاسس کنگنۍ دِنۍ۔

چھل پۆل۔ بۆڈ پھوٗت ییتھ منز واٗز وانس پیٹھ بانہٕ چھلنہٕ چھِ یوان۔

چھلہٕ پھۆل۔ پامہٕ پام۔ پامہٕ وۄتر۔

چھلہٕ چھانگر۔ چھلہٕ ؤدٕر۔ بیٛون بیٛون آسُن۔ اورٕ یورٕ چھکرِتھ آسُن۔ ٹکرٕ ٹکرٕ گرِتھ آسُن۔ یکہٕ وَٹہ نہٕ آسُن۔ (پانہٕ ؤنۍ وُ ژِتھ) بیٛون بیٛون گرٔھُن۔

چھلہٕ چھانگرٕ تہٕ کولہِ کانگر۔ (ووہو) کہن کاہ وتہٕ گرٔھنہٕ تہٕ پُشہٕ ساماٗنک نوقصان۔ چھلہٕ ؤگرٕ گرٔھنۍ تہٕ ستی ساماٗنہٕ آورِ واوگرٔھُن۔

چھلہٕ چھانگرٕ گرٕھنۍ، چھلہٕ چھانگرٕ گرٔھُن۔

ا۔ چھلہِ چھلہِ گرٔھُن۔ پرٔتھ طرفس چھکرٕ نہٕ یُن۔ ۲۔ وتہٕ وبلاٗے گرٕھنۍ۔ اکھاکہِ طرفہٕ تہٕ بیا کھ بیٛیس طرفس لگُن۔

چھلہٕ چھانگرِ۔ ا۔ اورٕ یورٕ چھکرِتھ (ورگہٕ پأٹھی) درٕ بدرٕ۔ چھلہٕ ؤدٕر، چھلہٕ ؤگرٕ۔ لار۔ چھگ۔ (لۆکہٕ ہۆ جۆمس بیترِ) چھلہٕ چھانگرٕ۔

چھلُن۔ ا۔ پُٹھرُن۔ آبہٕ ستی مَل کڈُن۔ آبس منز صاف کرُن۔ چھوکُن۔ چھوکھ کڈُن۔ ۲۔ ماتم ٹلِتھ تھۆنک دوہ۔ ییمہِ دوہہٕ باکھ تھۆتھ پلو ڈلو چھلان چھِ۔ ۳۔ (ورگہٕ پأٹھی) أنزرُن گنزرُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) کأنسہِ کۆ رمُت کانہہ احسان۔ پھِرٕ پھِرٕ أکس بیٛیس تھی وَنُن۔ ۵۔ (ورگہٕ پأٹھی) ناحقہٕ بدنام کرُن۔ کأنسہِ ہنز بدناٗمی کرٕنۍ۔

چھلَن پُورت۔ پلو چھلنک دوہ۔

چھلن پوٗرد۔ سہٕ پلوٗ یُس چھلن پھِرس لگہِ۔ پلو یُس تیتِس کالس نالٕی ترٔاوِ زِیۆ تام اصلی پلو چھلِتھ ہو کھَن۔

چھلن گرٕاے۔ پیٹھی پیٹھی آبہٕ ستی گرٕاے کڈنچ عمل۔ موموٗ لی چھلنہٕ ہنا۔

چھٔلِتھ پھٔلِتھ تہٕ ؤلِتھ۔ ساروے ڈلونیرِتھ زندگی ہُند

سوٗن تہٕ ووگُن وُچھنہٕ پتہٕ۔ ژوٗک موٗدُر زٲلنہٕ پتہٕ۔

چھٔلِتھ تھوٗنۍ تہٕ وٕلِتھ نَنۍ۔ نوش داجہِ خراجہِ رٕوٗس پانہٕ ناوٕنۍ۔

چھٔلِن ووٗنۍ، چھٔلِنۍ ووٗنۍ۔ آب یِمہِ سٟتۍ وٕے چھوٗلمٕت آسہِ۔

چھٔلۍ چھٔلۍ زیٖن زالُن۔ پزنہٕ پٔیٹھۍ پرہیزگاری ہاوٕنۍ۔ ژٔر پاکدامنی ہاوٕنۍ۔

چھٔلۍ چھٔلۍ مہراز۔ صاف تہٕ زبر پکولاگتھ نیرن وول۔

چھٔل چھتر۔ اکھ کٔنڈۍ دار جنٛگلی گاسہِ۔

چھٔل دَل۔ کھُلہٕ ڈُلہٕ پٲٹھۍ خرٕچ بَرٕچ۔

چھٔل دَل کرُن۔ (کاٗنسہِ ہنٛدۍ) دیار پننہٕ نِس مصرفس پٹھ وُڈاوٕنۍ۔

چھٔمب۔ کُنہِ بالک یا ٹیٚنگہِ بیترِ ٹیک ٹاسُر اَند۔

چھٔمبس گژھُن۔ ۱۔ (ورگہٕ پٲٹھۍ) بدصوحبژ اندر پیٚون۔ بدن ہنٛز صوحبتھ لارِنۍ۔ ۲۔ (ورگہٕ پٲٹھۍ) یہ تو قواہ آسہِ تہٕ نہٕ حاصل سپدُن۔

چھٔمبس ووٗٹھ ژھٕنۍ۔ (ورگہٕ پٲٹھۍ) پان خطرس منز ترٛاوُن۔ خطرٕ مٔلۍ ہیٚون۔

چھٔمبن تہٕ چھارن لگُن۔ وُلٕہ جایہِ پھَسُن۔ مصیبتس اندر رگرفتار سپدُن۔

چھٔمبہٕ ٹُلر۔ (ورگہٕ پٲٹھۍ) سویوسہٕ ژھری کتھ پٹھ بِچھنہٕ ووتھ۔ سویوسہٕ کینٛہ وٕنۍ تھےٚ بچھِتھ ژھٕنہِ۔

چھٔمبہٕ ڈُلہِ گژھُن۔ ۱۔ چھٔمبہٕ پٹھٕ وٕسی پیٚون۔ ۲۔ (ورگہٕ پٲٹھۍ) اَڈٕ ژوٗٹ گژھُن۔ جانہٕ مرٕگ گژھُن۔ ہنگہٕ منٛگہٕ مرُن۔ ۳۔ اڈوٗتی خراب گژھُن۔

چھٔمبہٕ کوتُر۔ یأغی کوتُر۔ جنٛگلی کوتُر یُس پٔژن اول چھٔمبن منز بناوان چھُ۔

چھٔمبی گژھُن۔ ۱۔ زٔمین رٕڈٕ وٕسنۍ۔ کھشارٕ سٟتۍ میٚژ ہُنٛد ڈٕہتھ وسُن تہٕ سیٚدس زٔمینس اڈٕ وون یا چھٔمب بٔنُن۔ ۲۔ پانیٚک رٲسی گژھُن۔ ۳۔ (ورگہٕ پٲٹھۍ) ضایہِ گژھُن۔ راوُن۔ ۴۔ أنٛدی گژھُن۔ نشانہٕ ڈٕلِتھ پیٚون۔

چھٔم چھِٹھ تہٕ چھےٚ ماکاٗنسہِ۔ یہ چھِ تٔمس ونان یُس اَپزٕ کٔنۍ پٔژن چیز تھٔکناوِ۔

چھٔنہٕ۔ لوکُٹ تہٕ توٗن کٹوٗر۔ کٹوٗر چالہِ چھٔنن لوکُٹ کھوس۔

چھٔمنن۔ ن۔ موٗل: چھٔن < وٕ چھو "چھوٚن" ۱۔ ہُرتھ پیٚون۔ کمزور گژھُن۔ م: ماز چھٔنُن۔ ۲۔ بوٚہر بیترِ منز زدِ کٔنۍ نیٚرتھ ژٕلُن۔ ضایہِ گژھُن ۳۔ (کلیٚک پن بیترِ) وُستھ پیٚون۔ ہَرُن۔

چھٔنِتھ پیٚون۔ ۱۔ ہُرتھ پیٚون۔ بیمارِ بیترِ سٟتۍ اَڈۍ جے یوت موژُن۔ ۲۔ (ورگہٕ پٲٹھۍ) مَندٕ وسُن۔

چھٔنبر۔ پرٕگی۔ کمی۔ ژھربر۔ ژھوژٕر۔

چھٔنٛد۔ ن۔ موٗل: چھٔنٛد < س: چھنٛد]۔ شارُک دٕزُن۔ بَحر۔ ژھنٛد۔

چھٔنٛدر۔ ہیٚلۍ چہ۔

چھٔن کَنٛڈھ کَنٛڈھ۔ یہ چھِ کَنٛڈھ شروع کرنہٕ وِزِ مخالف

ڈرِس دیان پانس کُن پھر نہٕ پژھی ونان۔

چھنگ۔ ن۔ موٗل: چھنگ <لداٗخی: چھنگ]۔لداٗخی شرابہٕ۔ وُشکہٕ شرابہٕ۔

چھنٛز۔ ن۔ موٗل: چھنٛز < آوازِ پیٹھ] کُنہٕ ستی ٹاس لگتھ بانہٕ بیترِ وزنچ آواز۔

چھنٛز چھکھ۔ ن۔ موٗل: چھنو چھک < آوازِ پیٹھ]۔ رونہٕ گوڈبیتر یک شرٛ ونی شرٛ ونی۔ رونٕہن ہنز آواز۔

چھنٛز چھنٛز۔ ن۔ موٗل: چھنٛز چھنٛز < آوازِ پیٹھ] ا۔ رونہٕ یا تھالجہٕ بیترِ وزنچ آواز۔ شرٛ ونی شرٛ ونی۔ ۲۔ روپیہٕ وزنچ آواز۔ ۳۔ چھانٛچھ پوٚت وزنٕچ آواز۔ چھونی چھونی۔ ۴۔ ہوٚکھ مژٕ ر وانٛگُن دِہناونہٕ وِزِنیاچ آواز۔

چھوا۔ م۔ موٗل: چھو < س: چھوِ]۔ ماتمہٕ بیترِ پتہٕ نوٚی پلو لانٛگنچ شوٚب شان۔

چھوگنڈٕنی۔ نوٚی پلو لاگنی۔ خاصکرِتھ زامترس مول بیترِ مرنہٕ پتہٕ ماتم تراونہٕ باپتھ نوٚی پلو دِنی۔

چھو۲۔ بوش۔ نازنخرٕ۔

چھوٕ۔ ن۔ موٗل: چھو < س: کشامہ] داں زٕمینس تراونہٕ آمُت گوڈنیک آب، تاوٕ آب، آبی زٕمینس دِنہٕ آمُت گوڈنیک سگ۔

چھوٕ دیُن۔ گوڈنکہٕ پھرِ داں زٕمینس آب دیُن۔

چھوٕ دٕج۔ م۔ موٗل: چھوٕ دج <؟ س: کشپ/ چھوِ۔ پرٛاکرت: دٕھجہ < س: دَوجہ] ناٹن یا مازس ستی

بڈی بڈی دبلر۔

چھاپ۔ ن۔ موٗل: چھاپ < ہ: چھاپ]۔ کُنہٕ چیزُک چھپُن۔ کانٛہہ چیز چھاپنہٕ یُن۔ وُچھو ''چھانٛپ'' تہٕ۔

چھاپ خانہٕ۔ سُہ جاے یا کارخانہٕ یتہٕ کتابہٕ بیترِ مشینہٕ ہندی ذٔری یہ چھاپونہٕ چھےٚ یوان۔

چھاپے دِنی۔ وأیتھ زٕمین سوٚمراوُن۔ ہموار کرُن۔ (خاصکرِتھ مُتی آلہٕ ستی)

چھاپہٕ۔ ن۔ موٗل: چھاپ < ہ: چھاپا]۔ روت حملہٕ۔ خاصکرِتھ پُلسک بےٚ شوٗنکی پأٹھی تلاشی ہیٚنہٕ یا رٹنہٕ باپتھ گیر تراوُن (چھاپہٕ تراوُن۔ مارُن)۔

چھاپہٕ مار۔ ژھیٚپہٕ ژھار حملہٕ کرن وول۔ گُریلا۔

چھاپر۔ ٹاءکر۔ کھٕنٛج تہٕ بڈٕٹُو کر۔

چھاپر فروش۔ پأکأری۔ سُہ یُس تگارس یا ژھرِ بیترِ کھنتھ کرٕ مُتھ بیترِ آسہٕ کنان۔

چھاپُر۔ ا۔ یَس نہٕ اَتھس اندر کینٛہہ دٔرِ۔ یس زالوٕ کنی نیرتھ ژلان آسہٕ۔ ۲۔ بےٚ شور۔ بےٚ وٕطیر۔

چھاپُن۔ ن۔ موٗل: چھاپ < پرٛاکرت: چھنٛپ]۔ ا۔ چھاپ تراوُن۔ نقش تارُن۔ ۲۔ کانٛہہ کتاب بیترِ چھاپ کرٕنی۔ ۳۔ کُنہٕ کپرٕس بیترِ چھٹھ تراونی۔ ٹھپہٕ تراوُن۔

چھارِ کانٔز۔ ن۔ موٗل: چھارِ کانٔز < س: کشار۔ کانٛجکہ] کانٛجہٕ گوٗمُت زامُت دود۔ ژوکیوٗمُت زامُت

دود یتھ نچر ہیؤ ہ آسہِ پھیؤ رمُت آسہِ تہٕ یُس آبے آب آسہِ۔

چھالن ۔ژمینس دِنہٕ آمُت ترٛ تیم آکھ ۔ترٛ اُل۔ چھاپے۔

چھان ا۔ ن۔ مؤل: چھان < س: تکشن ۔م: پراکرت: تنکھان] ا۔ مکانس بیترِ لکرٕ کأم کرن وول کأری گر۔۲۔ لکرٕ ہِنٛدی چیز بناون وول کأری گر۔

چھانس تورِ چھِچھ پانس کُن ۔غرضمنٛدٕ سنٛز پرٛتھ کانٛہہ کتھ تہٕ حرکتھ چھےٚ غرضمندی ستۍ برٛتھ تہٕ پننہِ آیہ آسان۔

پیٹھچھانس ییٚلہِ پیٚیہِ پانس پیٹھ ییٚکل تُلہِ شانسھ۔ ییٚلہِ انسانس مجبۆری چھےٚ پیوان سُہ چھُ کینٛہہ تہٕ کرنس تیار سپدان۔

چھانس ییٚلہ پیٚیہ پانس پیٹھ ییٚکلہِ کنہِ لاگہِ سوزٕنہِ تُل ۔پننہِ وِزِچھُ پرٛتھ کانٛہہ مومۆلی چیزٕ س پیٹھ تہٕ گذارٕ پکہٕ ناوان تہٕ زٔڈ کڈان۔

چھانہٕ باے۔ا۔ چھانہٕ سنٛز زنانہٕ ۔۲۔چھأنۍ

چھانہٕ ٹوکھ۔ تورِ ہُنٛد ڈُلن ۔ (ورگہٕ پأٹھی) کأری ضرٕب ۔ م: چھانہٕ ٹوکھ ژؤ رِنو روزِ بۆستورے (وہاب)۔

چھانہٕ ٹوکھ چھُنہِ بۆستۆرِ روزان۔ (ل۔م) لُرلدنٛچ کأم ہیٚکہِ نہٕ کھٔتِھ رؤ زِتھ، تہٕ دٔ یتھ گوسو کأم یاسہٕ سر ہیٚکہ نہٕ ژؤ رِ رؤ زِتھ یُس ازتہٕ تہٕ پگاہ تہٕ بازرس پیٹھ پیٚیہ۔

چھانہٕ ٹھس ۔(ل۔م) سو آواز یوسہٕ چھانہٕ سنٛدِ کٔیل بیترِ ٹھاسن وِزِنیرِ ۔(ورگہٕ پأٹھی) لُرلدنٛک سنٛز۔

چھانہٕ ٹھُک ۔ا۔لُر جاے لدنٛچ کأم جأری تھوٕنۍ۔ ۲۔(ورگہٕ پأٹھی) کُنہِ کامہِ نہٕ اند واتنہٕ دِیُن۔

چھانہٕ ٹج ۔(ل۔م) سوٹج یوسہٕ چھان پوٚتُس لرِ ٹھُکنے یا خامخاہ ٹھُکتھ تھوِ۔(ورگہٕ پأٹھی) کأنسہٕ کأسہٕ سُنٛد کُنہِ کامہِ منٛز عمدن تھوٚ ومُت نوقص ۔ٹھچ۔

چھانہٕ ٹج تھاوِنۍ ۔(ورگہٕ) پننہٕ فأیِد خأطرٕ کُنہِ کامہِ منٛز کسر تھاوِنۍ۔

چھان۲۔ ن۔مؤل: چھان < پراکرت: چھَن ۔<؟س: سبن: سنبد] (پرٛنس یا پلوس بیترِ) کانٛہہ چیز چھانہٕ نٛچ کأم ۔ چھانُن ۔م: پرِنۍ چھان۔ ہانگہٕ چھان۔

چھانےٕ لگنۍ ۔جولاہہٕ دوا کھبتھ بڑٕ وُلٹہٕ پأٹھی نبر نیرُن۔ لوس لگنۍ۔

چھانُن ۔ن۔مؤل: چھان < پراکرت: چھَن <؟ سبن: سنبد]ا۔ پرٛنہِ یا پلوٕ بیترِ منٛزی کڈِتھ زأ ویٚل زأ ویٚل الگ کرُن۔ پرٛنہِ کڈُن ۔ م: اوٹ چھانُن ۔۲۔(موٕ کُلس بیترِ) دِنن بیترِ دِتھ موٕ والُن ۔مِ: ڈؤنۍ چھانٛنۍ۔

چھان ہین ۔ن۔مؤل: چھان ہین < پراکرت: چھَن+ف: ہین] پرٛژھہٕ گأر۔ تحقیقات۔ زأ وِی جارن گرٛ ژھُن۔

چھان ہین کرُن۔ ژارُن۔ ژھارُن۔ ژھأنڈ۔

تحقیقات۔

چھانپ۔ن۔مؤل: چھانپ <پڑاکرت: چھمپ۔ <س: کشمپ]۱۔ کُنہِ چیزُک بێیس چیزس پېٹھ تۄرمُت عکس۔۲۔ ٹھپہ۔موہرمؤس۔۳۔ ژھاۓپُھ۔عکس۔

چھانپ تارُن۔ کُنہِ چیزُک عکس بێیس چیزس پېٹھ تارُن۔

چھانپ تڑاوُن۔ ٹھپہ تڑاوُن۔ موہر تڑاوُنی۔

چھانپہٕ۔ن۔مؤل: چھانپ <س: کشمپ]۱۔ پچھُو بیترِ پۄٹ یتھ پېٹھ شکل یا اَچھُر بیترِ کھۄنتھ آسہٕ تہٕ یمیُک عکس کُنہِ چیزس پېٹھ تڑاونہٕ ییہ۔۲۔ چھپاونہٕ آمُت۔ کتاب یا کاکد بیترِ (مشینہٕ ستی چھوپمُت) (کپُر بیترِ)۔ یتھ ٹھپہ تارنہٕ آسہٕ آمُت۔

چھانپُن۔ن۔مؤل: چھانپُن <س: کیشپنہ] زیچھہِ رزٕ یُتھ اکھ ہتھی یار۔ یتھ منز کُنہِ پھۄل بیترِ تھۄوتھ اوۭر یور نژناونہٕ تہٕ دۄر چلاونہٕ یوان چھُ۔ سو رز یتھ منز کِلناہ کِلناوِ کنی بیترِ دۄرلاینہٕ یوان چھےٚ۔

چھانپھ۔ن۔مؤل: چھانپ <پڑاکرت: چھنپ]
۱۔ ٹھپہ۔ موہر۔ مؤس۔ سُہ آلہٕ یمہِ ستی اکہِ چیزُک نقش یا نشانہٕ بێیس چیزس تارنہٕ ییہ۔ ٹھپہ۔۲۔ یا موہر بیترِ ہُند تۄرمُت نشانہٕ یا نقش۔

چھانٹہٕ۱۔ن۔مؤل: چھانٹ <م: پنجابی: چھانٹا] کمچہ یا مۄر یمہِ ستی ٹانگہ وول گُرس ہکھی چھہِ کران۔

چھانٹہٕ والُن۔ چھانٹہٕ ستی لاین۔ چھانٹہٕ ستی چوب دِنی۔

چھانٹہٕ۲۔ن۔مؤل: چھانٹ <پراکرت: چھنٹہ] رِژر گرِتھ یہ ؤسی پاپہ روزِ۔ مِ: موہ چھانٹہٕ۔۲۔ کُنہِ بیترِ گرنہٕ وِزِیم نچہ نچہِ چھلہٕ ووتھان چھےٚ۔ مِ سیرِ چھانٹہٕ۔

چھانٹُن۔ن۔مؤل: چھانٹ <ہ: چھانٹ <پڑاکرت: چھنٹھ۔۱۔ چھانٹھ کرِنی۔ ژارُن۔ اۄر دۄر یا جان جان الگ کرُن۔۲۔ شرارتھ بیترِ کاٹسہِ پېٹھ پھُٹراوُن۔ شرارتھ چھانٹُن۔

چھانٹھ۔م۔مؤل: چھانٹ <ہ: چھانٹ <پراکرت: چھنٹہ]
۱۔ ژارِ۔۲۔ تاسہ بیترِ چھل۔ تاسچ کنگِنی۔

چھانٹھ دِنی۔ تاسہ پٹن ترتیب ڈالنی۔ تاسس چلکھ دِنی۔

چھانٹھ کرِنی۔ ژارُن۔ ژارِ کرِنی۔ اۄر دۄر الگ کڈُن۔

چھانچھ۔ اکھ مۄدُر جنگلی موٚ (یہ چھُ زنڈن کھسان]۔

چھانچھ کڈُن۔ (ورگہ پاٹھی) ہرِ سر کڈُن۔ مدوالُن۔

چھانچھ والُن۔ (ورگہ پاٹھی) ٹھکراوُن۔ (خاصکرِتھ دِوِ دِوکرناوِتھ)

چھانچھ پۄت۔ن۔مؤل: چھانچھ پۄت <س: چھنہٕ چھن < آوازِ پېٹھ + پُتکا = پُتلہ]۔ شُر بن ہُند تماشہٕ یتھ چھونی چھونی چھِ کران۔

چھانچھہِ پۄتکی پاٹھی وزُن۔ (بُزلہِ بیترِ ستی) سخ الہٕ ڈُلہ گرشُن۔ گۄر گۄر گرشُن۔

چھانگ: یارِ ہانگ۔ یارِ پھرُن۔

چھانگر۔ بانبر۔ چھاۓر۔ چار۔ کُنہِ کامہِ منز کم وقت آسنہٕ کِنی سبتھا جلدی۔

چھانگر پاوٕنی ۔ چار ژانُن ۔ بانبر پاوٕنی ۔

چھانگر پینٛز ۔ چھاَر پینٛز ۔ بانبر پینٛز ۔ چار اَژُن ۔ لار لگنۍ ۔

چھاوا۱ ۔ ن ۔ مؤل: چھاو > پراکرت: چھاپَنہٕ :س: چھاوَنہٕ ۔ چھد]/س: کشاپَنہٕ] ہَتس بیترِ پھیأرِتھ ژٔری ہوکھناونہٕ باپتھ ٹھانہٕ دِتھ تاوٕ ستۍ دَم دِنہٕچ کٲم ۔

چھاولگُن ۔ ۱۔ بتہٕ چھاوٕیُن ۔ ہَتس پۆت تاوٕ ستۍ سرٕ یٛہہ شرٕ پُن ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) ہانٛژھ لگٕنۍ ۔

چھاو ستھ بتہٕ داو ستھ کتھہٕ ۔ پرٛتھ کُنہٕ کامہٕ چھےٚ موقس پیٹھ انْد واَتہٕ تھےٚ قدر ۔

چھاوٕ۲ ۔ چھاوٕ چھاو ۔ اکہٕ قٕسمٕچ کھیل ۔ یتھ منٛز لۆ ربیترِ پتھ تہٕ برٛ وٹھ اَکھاَ کس کُن پلناونہٕ چھےٚ یوان ۔

چھاون دأسی ۔ پننہٕ بدلہٕ بیٚا کھ لاگُن ۔ پننہٕ بدَل بیٚا کھ بُتھہِ دیُن ۔ اکھاَ کس ہانٛژھ لاگٕنۍ یا کینہہ مٹہٕ کھارُن ۔

چھاوَن داس ۔ سُہ کامہٕ ژۄ ریُس پننہٕ بدَل بیٚیس لاگان آسہِ ۔

چھاوٕنی ۔ م ۔ مؤل: چھاوٕنی > س: چھایا: مُ: ہ: چھاونی] فوٗجی سپاہَن ہنٛزٕ بارکہٕ یا یاَج ۔ سو جاے یتہِ نس فوج روٗزِتھ آسہِ ۔

چھاوُن ۱ ۔ ن ۔ مؤل: چھاو > س: [illegible]پَنہٕ] ۱۔ (کُنہِ کُن) لایُن ۔ لگاوُن ۔ (کانٛسہِ کُن) داَرِتھ دیُن ۔ برِتھ دیُن ۔ کُنہِ ستۍ ٹھاسُن ۔ ۲۔ (ورگہٕ پأٹھی) بیٚا کھ بُتھہِ دیُن ۔

چھاوُن ۲ ۔ ن ۔ مؤل: چھاو > س: کشاپَنہٕ] ۱۔ (پلو بیترِ) ناَلِ ژہٕنن تہٕ پھالوٗن ۔ ۲۔ (کنٛیک بہار چھاوُن ۔ لطف تُلُن ۔

چھاوُن ۔۳۔ ن ۔ مؤل: چھاو > ؟س: چھاونہٕ] ۔ کلابوت، تِلہٕ یادوٗ وبیترِ لاگُن ۔

چھاو دیُن ۔ مُلزمہٕ سُنْد بیٚا کھ ژوٗن چھاوُن ۔ یا بیٚیس ہانٛژھ لاگٕنۍ ۔ بیٚا کھ بُتھہِ دیُن ۔

چھایگھ، چھیکھ ۔ مُبارکھ، پوشنہٕ ۔ رُت بوگ ۔

چھٕٹھی ۔ م ۔ مؤل: چھٕٹھی > س: چھوٕ ۔ م، ہ: چھب] ۔ ۱۔ اکہٕ قٕسمک سفید پوٗٹ چھاوٕنچ کٲم ۔ م، چھٕٹھی ٹوٗپی ۔ ۲۔ اٹزُل بناوٕنچ کٲم

چھٕتیس ۔ مؤل ۔ چھٕتیس > پراکرت: چھتیسا ۔ م: ہ: چھتیس] بے دِوتھ ۔ شِکس لد ۔

چھٕتر/ چھتھر ۔ م ۔ مؤل چھٕتر > س: چھتر] ۔ ۱۔ کانٛہن ہُنْد تہٕ پوشہِ مالن ہُنْد بنوومُت تاپہٕ دلنہٕ یُس مہرازس یا پادشاہس بیترِ کلس پٹھ تھٕیز تھٕپرٛ ژھی چھہِ تھوان ۔ ۲۔ کمبرٕ ہن پیٹھ لاگنہٕ آمُت کپرٕک بیترِ ژھدُرن یُس تاپس یا روٗدس شٕینٛس منٛز ستۍ ستۍ پکناونہٕ ییہِ ۔

چھٕترِ بردار ۔ چھٕتر ہتھ پتہٕ پتہٕ پکن وول ۔ یٛمی سٕنز کٲم رازس یا مہرازس بیترِ پتہٕ کنہِ چھٕتر ہتھ روزُن چھُہ ۔

چھٕتری ۔ م ۔ مؤل: چھٕتر > س: چھٕیتر کا] ۔ وُچھو "چھٕتر" یا نے ۲ ۔

چھٹرِ ہال ۔ < س: چتر + شالہِ] اکھ داں ذاتھ (اتھ چھے
ٹچھ ہشہِ آسان)

چھٹر کُل ۔ اکھ کُل یُس چھٹر ہیوٗ آسان چھُ ۔

چھٹرِ بۆنی ۔ رفاقتھ کرٕنی بڈٕ دبد (ورگہٕ) سوزنانہ یس
واریاہ زٕری پٕتری تہٕ انگ اٗشناو آسن ۔

چھٹری ۔ م ۔ مؤل: چھٹری < م، ہ: چھٹری] ۔ ۱۔ لۆر ۔ سُہ
۲۔ پوٚپٕتر ڈنٛڈٕ یُس امرناتھ یاترایہ گژھن وإٔلی
برونٛہہ برونٛہہ پکناوان چھِ ۔

چھٔژرُن ۔ ن ۔ مؤل: چھٔژر <: شوٗیتہٕ + کرٛم] ۔ چھوٚت
کرُن ۔ رٔنگس بیتر تیٚہہ وانٛی ۔

چھٔژراوُن ۔ ۱۔ وُچھِو "چھٔژرُن" ۔ ۲۔ جواب دِنس لایق
نہٕ تھٲوُن ۔

چھکراو ۔ (ورگہٕ) وٕستھ ۔ کھجر ۔

چھکراوُن / چھکرُن ۔ پھلہِ پھلہِ داٗرِتھ دیُن ۔ پرٛتھ
طرفہٕ وہراٗوِتھ تراوُن ۔ تراٗوِتھ ژھٕنُن ۔
چھکرِتھ ژھٕنُن ۔ دوٗرتام وہراٗوِتھ تراوُن ۔
چھکرنہٕ یُن ۔ وُچھِو "چھکنہٕ یُن"

چھٔنہِ راوُن / چھٔنہِ رُن ۔ ن ۔ مؤل: چھٔژراو < پرٛاکرت:
چھٔنہٕ] لۆژ راوُن، وَزَن کم کرُن ۔ (دِنہٕ ستی)
۲۔ دِنہٕ راوُن ۔ کمزور کرُن ۔ چھلہِ چھلہِ کرُن ۔
مازہٕ ہۆکھراوُن (تنگ کرنہٕ کنی یا فکرِ وٕستی)

چھاٗتی ۔ م ۔ مؤل: چھاٗتی < م: ہ: چھاتی] ۱۔ وَچھ ۔
۲۔ وچھک کھجر ۔ ۳۔ جۆرتھ ۔ ہمتھ ۔ حوصلہٕ ۔

چھاٗتی دِنی ۔ کاٗنسہِ ہنٛدِ بدٕل برٕ وٕنٛھہ لگُن ۔ کاٗنسہِ ڈٔوکھ
کرُن ۔ سینہٕ دارُن ۔

چھاٗتی کڈٕنی ۔ ۱۔ سینہٕ نبر کڈُن تہٕ بڈٕ ٹھاٹھہ سان
وتہٕ پکُن ۔ ۲۔ زُوکرُن ۔ وٕتھُن ۔ ۳۔ (ورگہٕ پاٗٹھی)
زنانہِ ہُنٛد بالغ گژھُن ۔

چھاٗرا ۱ ۔ م ۔ مؤل: چھار < پرٛاکرت: چھیٚٹر: س: کشیٚر]
(ہزلہٕ) بانٛبر ۔ سبٹھہٕ ہے گابرُن ۔

چھاٗر ۲ ۔ اکھ گنٛڈی زنٛڈ ۔

چھاٗنی ۱ ۔ م ۔ مؤل: چھانی < پرٛاکرت ۔ چھٔنہ] ۱۔ یمہٕ ستی
کینٛہہ چھاننہٕ ییہ ۔ پرٕیُن ۔ ہانٛگ ۔ ۲۔ رٔوٕد چ
شیٚنٛج لو ۔ ہُتہٕ ییٚتہٕ نیٚک نیٚک رٔوٕد پھیوٗرا (پیوٚن)
۳۔ موٗکلس بیتر کُھژٕ دِنن ۔ چھاننہٕ یُن ۔ (ہوا بیترِ
ستی) چھانٛج کاٗم (پھل یا موٚ بیترِ) ۴۔ راٗسی
گژھُن ۔ نیرتھ ژٕلُن ۔ م: ٹھیلس لٔج چھاٗنی ۔
۵۔ سُہ پوٚنی یُس کُنہٕ کولہِ یا ناٗری تارس راٗسی
آسہِ گژھان ۔

چھاٗنی دِنی ۔ (کُلس بیترِ) موٚ چھانُن ۔ دِنن دِنی ۔

چھاٗنی کرٕنی ۔ نیٚک تہٕ ویٚوٗٹھ الگ کرُن، چھانُن ۔

چھاٗنی لگٕنی ۔ ۱۔ نیٚک نیٚک رٔوٕد لاگُن ۔ ہُتہٕ ییٚتہٕ رٔوٕد
پھیوٗرا پیوٚن ۔ ۲۔ (موٗکلس بیترِ) ٹھس ٹھس کران
موٗوٕسی پیوٚن ۔ ۳۔ ژاٗر کرنہٕ ینی ۔ ۴۔ نیرتھ ژٕلُن
(ٹھیلہٕ بیترِ منٛز) راٗسی گژھُن ۔

چھاٗنی ۲ ۔ سوٗزنی یوسہٕ چھاننہٕ کار کران آسہِ ۔ م: چھاننہٕ

باے۔ چھانہٕ سٕنز زنانہٕ۔

چھِپر ۔ا۔ اَگادِ گژھُن ۔ پتے روزُن ۔۲۔ ریٚنٹھ ۔ زیٚٹھ ودَن باکھ۔

ی، چھِپر گنٛڈٕ نلاۓ گنٛی ۔ کُنہ چیز باپتھ سخ وَدُن تہٕ تھسپھےٚ نہٕ ژٕلنی ۔ کانٛہہ چیز منگنس منز پتے روزُن۔

چھِپرُن ۔ (کانٛہہ مُرادحاصِل کرنہٕ خاطرٕ استانس پیٚٹھ حاضری دِنٛکی دوہ) گنڈٕنی ۔ مِ:

مےٚ دِبن چھِپرم چانہٕ قصدن تے (رحمان ڈار)

چھِتہٕ ۔ شرمنٛدٕ، خجل۔

چھِتہٕ گژھُن ۔ شرمنٛدٕ گژھُن ۔ کیٚتھ تام ہیۆ گژھُن خجل گژھُن۔

چھِٹھ ۔ م۔ مؤل: چھِٹ <پراکرت: چھِٹہ، م،ہ: چھینٹ]

ا۔ تہٕ یہ کینہٕ ترل ماد چھکراونہٕ ییِنہٕ سٟتی ٹیٚچہ ہور آسہِ گۆمُت یا یتھٕ پاٹھی ٹیٚچہ ہور گژھُن۔

۲۔ سُہ کپُر یا بیٚیہ کانٛہہ چیز یتھ چھاپہٕ سٟتی نقشہِ تہٕ نگار بناوِتھ آسن یا یتھٕ پاٹھی نقشہِ بیترِ ژٕ اونٛچ کأم۔

چھِٹَل ۔ا۔ ٹیٚچہ ہور۔ یُس یا یتھ ٹیٚچہ یا داغ بیترِ آسَن۔

۲۔ یتھ واریاہن رنٛگن ہِنٛدی نقشہِ نگار کٔرِتھ آسَن ۔ چھِٹہِ ہُنٛد۔

چھِٹہِ دُتے ۔ استر دارِ چھِٹہِ پھرن یُس أندری کنی لاگنہٕ یوان چھُ۔

چھِٹہِ گر، چھِٹہِ گۆر ۔ یُس کپرس یا کاکدس بیترِ چھِٹھ آسہٕ ژٕ اوان۔

چھِٹھ کَڈٕنی ۔ا۔ کپرس چھاپنہٕ ژٕ أوِتھ اتھ گُل بیترِ کھارٕنی ۔۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) چوبہ سٟتی پان رتہٕ داوی کرُن ۔۳۔ (ورگہٕ پاٹھی) سبٹھا غلطیہ کڈنہٕ۔

چھِٹھ نیرٕنی ۔ پش ٹوپو یا ژھومبہٕ ژھوپہ بیترِ سٟتی سارٕی سے پانس داغ یا دانہٕ نیرٕنی۔

چھِچھُر ۔ ن۔ مؤل: چھِچھُر <پراکرت: چھِچھ+چھ]۔ چربہٕ ا۔ دار ماز پھۆل ۔ بکہٕ پھۆل ۔۲۔ پاکہٕ ٹھسُر ۔ ہٹھِ، پھیٚچھُر یا ستہٕ بیترِ یتھ آب یا پاکھ نیران آسہِ۔

چھِچھِ کُژٕر ۔ م۔ مؤل: چھِچھ کُژٕر <پراکرت: چھِچھ+چھ+ س: کُچہ ۔ م: ہ: چھِچھوری]۔ أپ زنانہٕ۔ پھرٕ تہٕ زنانہٕ۔

چھِر ۔ م۔ مؤل: چھِر <س: کشیرَ = پراکرت: چھیر]ا۔ گبہٕ یا ژھاوجہِ ہُنٛد دود ۔۲۔ بہِ ہُنٛد دودٕ چھک ۔۳۔ سُہ دود ہیۆ مایہ یُس پیٚنہٕ بروٚنٛہہ دلنہِ بیترِ فصلیٚچہ گوژٕ منز آسان چھُ۔

چھِر گۆر ۔ سُہ یُس گرٕ پتہٕ گرٕ پھیرِتھ گبہٕ یا ژھاوجہِ دود کنہٕ۔

چھِرَن ۔ م۔ مؤل: چھِرن <س: کشیرِ]۔ لیٚدٕ رتہٕ ژٕ أوِتھ دودٕ وِگرٕ یتھ ڈۆنی گوجہِ بیترِ ژٕ اوان تہٕ کُنہٕ بُڈس دوہس پیٚٹھ بأ گراوان چھِ۔

چھِرِ وی چوٚنٹھ ۔ (اِوکنی ونان زِ وَنن وول چھُ یِتھٕ پاٹھی چانٛنِس تو نتھ ہش کٔرِتھ خوش یِوٕ نہِ کتھ کران) یُس مۆدرِ کتھٕ کٔرِتھ مطلب آسہِ کڈان۔

چھِر ۔ ن۔ مؤل: چھِر <پراکرت: چھیر <س: کشیرَ]۔

ا۔دود چوٗوُن کچہ پٕوت۔۲۔ (ورگہٕ پاٗٹھی) لوٗکٹ ماٗصم۔

چھٕر پٕوت۔وُچھو "چھٕر کٕٹھ"

چھٕر کٕٹھ۔واٗنسہٕ کنۍ سیٹھاہ لوٗکٹ کٕٹھ۔

چھٕر دلی واٗلنۍ۔پلون تُھپھ کٔرِتھ روزُن۔تہٕ اورٕ کُن یورٕ کُن نہٕ پکنہٕ دیُن۔وُلوٗچہٕ والنہٕ۔

چھٕریُو، چھٕرو و۔زیوٗٹھ چوٗنٹھ کٔرِتھ اکھ کاٗشر گاڈٕ ذاتھ۔

چھٕرکاو۔ن۔موٗل: چھٕرکاو <پراکرت: چھٕڑک]۔ ا۔آب چھکٕنچ کٲم۔ (مشکہٕ بیترٕ ستی) ۲۔چھکنہٕ آمُت آب بیترٕ۔

چھٕرکاوُن/ چھٕرکاو کرُن۔کٕہہ آبہٕ چھکھ دِنۍ۔ توٗن توٗن آب چھکُن۔

چھٕر کھینۍ۔(ورگہٕ) وَس کھینۍ۔ناجاٗیز فاٗیدٕ تُلُن۔ووزلہٕ کنہٕ ژٕوپ کڈُن۔

چھٕکنۍ۔کٕہہ پھن آبہٕ چھکھ۔مِ۔روٗدٕ چھٕکنۍ۔

چھکُن۔ہتھر کرُن۔ (خاص کرٕ ہوٗنۍ سُند)

چھکُن تہٕ نہٕ۔کانٛہہ اہمیتھ نہٕ دِنۍ۔ناو تہٕ نہٕ ہیوٗن۔ مجراٗہی نہٕ دِنۍ۔ مُلے نہٕ پرژھُن۔م: بہٕ چھس نہٕ چھِکان تہٕ۔

چھکھ۔ا۔کُنٛچ لو۔ترٕل چیزٕ کی قطرٕ یم چھکنہٕ ین۔۲۔ٹکھ۔ داغ۔

چھکہٕ چھکھ۔سوکھیل۔یتھ منزٕ اور یور آب چھاونہٕ پیٚیہ۔

چِھل۔ن۔موٗل: چِھل <س: کشال] ئہ دوب بیترٕ یتھ منز پاں ژادرٕ ہُند آب سمان چھُ۔

چھلُن۔م۔موٗل: چھلُن <پراکرت: چھول]۔توٗشل کٔج یمہٕ ستی مکاٮہٕ وچہ چھٕ چھلان۔

چھٕلنۍ۔م۔موٗل: چھٕل <پراکرت: چھول]۔مکاٮہٕ وچہ پیٹھ جامہٕ تُلُن۔

چھلکہٕ۔ن۔موٗل: چھِلک <ہ: چھلکا <س: شلکہ] دبل۔(کُلیک، اناجک بیترٕ) ۲۔ستہٕ ا۔اسموٗغل

چھنو و۔ن۔موٗل: چھناو <س: کشپنو پایہٕ]۔ا۔غُرٕ ہی۔ نہٕ آسُن۔۲۔ زٕہنۍ زٕہنۍ تہٕ سوٗنٛبری سوٗنٛبری نہٕ پوٗرن۔اٚستھ تہٕ نہٕ پوٗرُن۔پلہٕ نہٕ پیوٗن۔

چھنو و گرٕژھُن۔نہٕ بوٗن گرٕژھُن۔اٚستھ نہٕ آسُن گرٕژھُن۔ شناٗے گرٕژھنۍ۔

چھٕنٛدٕ راوُن۔ستاوُن۔وِناوُن۔ودنس کھارُن۔

چھٕنٛدٕرُن۔برجستہٕ پھوٗلتھ پریشان ہیوٗ گرٕژھُن۔

چھٕور۔سوز نانہٕ لیس جواٗنی ہنزٕ مُستی آسہٕ۔مدٕ ہٕش۔

چھٕولے۔چھٕولیہ نیرنہٕ۔جان پاٗٹھی باگے کٔرِتھ تہٕ پوٗشُن تہٕ ہُرُن۔

چھٕوُن۔ا۔نشہٕ کھسُن۔مَد لگُن۔بیٹھ ہاوٕنۍ۔۲۔مُستی منز گرٕاٮہٕ ماٗری ماٗری پکُن۔۳۔یٹھ ہاوٕنۍ۔

چھٕوٕ راوُن۔ا۔مس بیترٕ چاٗوِتھ نشہٕ کھارُن۔۲۔بوٗش کھارُن۔

چھٕوبر۔نشہٕ۔مَد۔جواٗنی ہُند بوٗش۔

چھِھہ، چھیہہ ا۔ن۔موٗل: چھِھہ <پراکرت: چھوٗ: س:

چھُپ]ا۔کانٛہہ چیز لگن۔ لگنے یُوتاہ۔
۲۔(ورگہ پاٗٹھی) کمے پیوٗتنا۔رژھ۔

چھہہ لگنی۔ ا۔کینہہ یا کُنہہ ستی لاینہٕ پینہٕ کِنی کھہہ
یا موموٗلی چھوکھ ییٚن۔۲۔کُنج زیرِ یا ژاگنی۔

چھِہن۔ زِلُن۔ تژاش پینی۔ اٚبی زٕمینس بٔٹھن تہٕ بیرن
ہُر یمانہٕ میژ لونہٕ ستی ژٔٹھ واٗلنی۔

چھپرا۔نار باد۔آتشکھ۔ وُچھو ''چھرا۔تہٕ''

چھپر۲۔ا۔لُخنہٕ سان مرثی پرنی۔۲۔کُنہِ مرثیہ ہُنٛد اکھ حصہٕ۔

چھپری۔م۔موٗل: چھپر <م: ہ: چھڑی]ا۔موٗر۔لوٗر۔
۲۔سولوٗ ریوسہٕ کُنہِ عوہدٕچ یا درجِچ علامتھ مانہٕ
آسہِ یوان۔چھڑی۔

چھپر بردار۔چھپری تُلن وول۔

چھپن۔ٹاٹھہ پیاو۔اڈلیوٗک۔زنانہِ ہُنٛد وقتہٕ بروٚنہہ کُنہِ
وجہہ کِنی پزٕسُن۔

چھپن کرُن۔زورٕ اڈلیوٗک کرُن۔

چھپن گرٕشُن۔اڈلیوٗک گرٕشُن۔

چھپہہ۲۔ن۔موٗل: چھپہہ < آوازِ پٹھ ؛س: گشتہٕ]۔پوٗنٛد
تژاونچ آواز۔پوٗنٛد۔

چھپاوُن۔ ن۔موٗل: چھپاو <ہ: چھپانا]چیز بیترِ ژوٗرِ
تھاوُن۔ کھٔٹِتھ تھاوُن۔

چھٹی۔م۔موٗل: چھٹی <پراکرت: چھٹ]۔ تاطیل۔
ا۔ییٚمہِ دوہہ کأم کار بند سپدِ۔۲۔کامہِ کارٕ نشہٕ
موکجار یا موکلنگ وق۔۳۔روخصتھ۔اجازتھ ہیتھ
نیرُن۔۴۔کُنہِ نوکری نشہٕ برطرفی، جواب، م: نوٚو
موٚہنیو واتہٕ وُنے گرٕکھ پزٕ انٛس موٚہنوِس چھُٹی۔
۵۔موتھ۔ییٚمہِ دُنی یا نشہِ موکجار۔۶۔کُنہِ پابندی
منز موکلتھ نیرنک اجازتھ۔م: بیمارس دِژکھ از
ہسپتالہٕ چھٹی۔خلاصی۔

چھٹی کرناوُن۔ا۔تاطیل دِوناوُن۔۲۔کانٛہہ نوکری
تژاوناوُن۔

چھٹی گرٕشنی۔ا۔کانٛہہ ادارٕ بند کرنہٕ ییٚن۔تاطیل سپدُن۔
۲۔کامہِ ہنٛد وق موکلتھ ادارٕ بیترٕ بند سپدُن۔۳۔کُنہِ
نوکری منز کڈنہٕ ییٚن۔جواب گرٕشُن۔۴۔مرُن۔

چھُری۔م۔موٗل: چھُر <پراکرت: چھُرِ <س: گشرِکا]
اکہِ قسمٕچ شرٛاکھ، بٔڈ شرٛاکھ۔

چھُری ژٕھنی۔کأنسہِ یڈ بیترٕ شرٛاکھ بوڈٕنی۔

چھُری واٗلنی۔وُچھو ''چھُری ژٕھنی''

چھُڑاوُن۔ن۔موٗل: چھُڑاو <پراکرت: چھوڑاوے]۔
ا۔تژاوناوُن۔کأنسہِ ہنٛدِ پنجہٕ تلہٕ آزاد کرُن۔
(مقدمہٕ بیترٕ نشہٕ) یلہٕ تژاوُن (جیلہٕ بیترٕ منز)
۲۔کانٛہہ کاکذ یا سامانہٕ بیترٕ ہارٕ برٕتھ موکلاوُن۔
پارسلہٕ بیترٕ موکلاوِتھ آٗنُن۔

چھک۔ا۔پچکاری ہیوٗ اکھ شُربن ہُنٛد گنڈُن۔تماشہٕ
ییتھ منز آب بیترٕ برٕتھ دوٗر تام چھکنہٕ یوان چھ۔
شُربن ہنٛدِ گنڈنچ ہچو پچکارٕ۔پمپ۔سرنج۔
۲۔دار (آرٕچ بیترٕ)

چھٕلِنۍ۔ م۔ مؤل: چھٕلِن < پراکرت: چھول]۔ وُچھو "چھٕلَن"

چھم تہٕ کرس کیا۔ تمہِ وِزِ ونان ییلہِ کانٛسہِ دیٚارٕ ژٕ ری آسن تہٕ اُچھرایہِ تھپرایہِ گرِ۔ دیٚارَن ہُنٛد پھٹہٕ پھٹہٕ۔

چھُہ ا۔ ترٛٹھ کٹھ یتھ پیٚٹھ چھُہ لگہِ۔ راہ۔ گوناہ۔
۲۔ پرٛتگھ۔ أزِل گرُن۔ ہانٛژھ۔

چھُہ دِیُن۔ ا۔ أزِل گرُن۔ برادری منٛزٕ کڈِتھ ژھُنُن۔
۲۔ راہ کھارُن۔ الزام دِیُن۔

چھُہ کھُسُن۔ راہ کھُسُن۔ گوناہ کھُسُن۔

چھُہ لگُن۔ ا۔ ہانٛژھ لگٕنۍ۔ ۲۔ برادٕری منٛزٕ کڈِتھ ژھُنُن۔ چھُہنہٕ۔ ن۔ مؤل: چھُہ < آوازِ پیٚٹھ] ا۔ گُرِس ہٕکھی کرنہٕ باپتھ ونان۔ مِ: گرٕی سوٚ مبرا آوِتھ کوکرگامَن۔ چھُہ کرُن یِم نہٕ زانَن ۲۔ چھُہ۔

چھوٚ۔ < آوازِ پیٚٹھ]۔ (دوٚبِس بیترٕ ہنٛدِ) پلو گنہٕ ستۍ چھاونٛچ آواز۔

چھوٗر۔ مَ۔ مؤل: چھور < پراکرت: چھوللہٕ]۔ مکلیہِ گٔٹہر۔ چھوٗری مار، چوٗری مار۔ گنہِ مطلبہٕ باپتھ پانہٕ مور ژھنَن وول۔ یُس مطلب کڈنہٕ باپتھ پان مارُنک ڈامب لاگہِ۔

چھوٗکر۔ م۔ مؤل: چھوٗکر < پراکرت: چھاوکڈ < س: شاوکا] پھرٕ کہٕ زنانہٕ۔ ۲۔ یُس لوٚکچی بدکیرن آسَن۔

چھوٗکرٕ۔ ن۔ مؤل: چھوٗکرٕ < پراکرت: چھاوکڈ < س: شاوکہ] ا۔ لونڈٕ۔ کوٗٹ۔ لڑکہٕ۔ ۲۔ موٚہنوی کوٗٹ۔ نوکر کوٗٹ۔ ۳۔ (ورگہٕ پأٹھی) شُری گی کرن وول۔ یُس نہٕ کُنہِ خبر آسہِ۔

چھوٗل: آبہٕ دِگنۍ یوسہٕ کُنہِ جایہِ وُزان یاجو یہ منٛزٕ نیران آسہِ۔

چھوٗلی وائنۍ۔ وَدَن وان لاگُن۔ کانٛسہِ شُری سُنٛد زبردس وَدُن تہٕ اوٗش ہارُن۔

چھوٚ پراوَن دَگ۔ رَچھن دود۔ کانٛسہِ بےٚ وٕسپلس ستۍ ہمدردی ہُنٛد جذبہٕ۔

چھوٚپراوُن۔ چھوٚپرُن۔ ن۔ مؤل: چھوٚپر < پراکرت: چھپ] ا۔ ژوٗرِ تھوُن۔ کھٕٹِتھ تھوُن۔ ژھایہِ ہوٚل تھوُن ۲۔ کانٛسہِ ہُنٛد عأب کھٹُن۔ کانٛسہِ ہنٛدِس عأبس پردٕ گرُن۔ ۲۔ (موٚکُر چیز) چھکرِتھ ژھنُن۔ ۲ (ورگہٕ) بےٚ گنڈ پأٹھی خرچُن۔ فوٗضوٗل خرچی کرٕنۍ۔

چھوٚت۔ ن۔ مؤل: چھت < شوٚیت]۔ ا۔ پرٛون۔ سفید۔ ۲۔ ژھوٚر۔ چھوٚن۔ ۳۔ نادار۔ سفید پوش۔

چھٔرٕ ترٛیلہٕ۔ ترٛیلن ہُنٛد اکھ قسم۔

چھٔتۍ تہٕ کرٕہنۍ ژارٕنۍ۔ سفید تہٕ سیاہ الگ الگ کرٕنۍ۔ (ورگہٕ پأٹھی) ءکٹھ کڈٕنۍ۔ توتہِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ عأب ژارُن۔

چھٔرٕ پوٗت۔ یُس ساری نبتھ آسُن ہوان۔ یُس گوبیوٗ مُت آسہِ۔

چھٔرٕ دأر۔ سفید ریش۔ بُزرگی۔

چھٔرٕ کٔنۍ ۔سفید کٔنۍ۔ کٔشیرِ ہِندِ اکھ گامُک ناو۔

چھٔرٕ مٕج ہِش ۔سٮ۪ٹھا کمزور تہٕ زرد پمژ (زنانہٕ)۔

چھوٚت شیٖن ہیٚو ہ۔ سٮ۪ٹھا پزٕ ون یا سفید۔

چھوٚلُمت ۔(ورگہٕ) ملیہٕ موٚحبہٕ روٚس۔ یس نہٕ آدٲیی روزِ۔

چھوٚن ۔ ن ۔موٚل: چھوٚن <س: کُشنہٕ مِ: پراکرت: چھُنہ/س: چھِنہّ ۔ا۔ پرٕ ۔ پُشہٕ ۔کم (وزنہٕ کٔنۍ) کم وزَن ۔۲۔ ژھوٚر ۔ خٲلی ۔۳۔ نادار ۔ نبدیوٗر ۔ (ورگہٕ پٲٹھۍ) لاچار ۔ مِ: نوٚن تہٕ چھوٚن ۔

چھنبو اَتھو ۔ا۔ ناداَری ہِنٛزِ حالژ منٛز ۔۲۔ (اَخرس) کینہہ نہٕ لٲرِتھ۔

چھٕنۍ مٕٹ چھےٚ وزان ۔ (ورگہٕ) ژھٔرِس تہٕ ٹٔنس چھُ زیاد پرٕ پرٕ ۔ نبدأرِس چھُ زیادٕ ژھوکھ ۔ ژھوژ انسان چھُ زیادٕ تھٕکان ۔

چھٕنۍ چھٕنۍ پیوٚن ۔ ژوکرٕ یٚیُن ۔ طاقتھ کم گژھُن ۔ اُڈی جے یوت موژُن ۔ ہٕرتھ پیوٚن ۔

چھوٚنُے تہٕ چھوٚتے ۔ا۔ نبدور ۔۲ ژھربو اتھو۔

چھوپھ ۔ ن ۔موٚل: چھاپ <پراکرت: چھٔنپ]۔لکرِ ہِنٛز موہر یا موٚس یُس پھَل پھٔلس یا داں ڈیرس بیترِ ترٛاوان چھِ ۔یتھ نہٕ تتھ کانہہ وو پراتھ لاگہٕ۔

چھور ۔ ن ۔موٚل: چھور <س: کشار]۔ا۔(پٔش ہِندی) دستہٕ ۔۲۔ (ہزلہٕ) (کھوژنہٕ یا کم ہِمتی کٔنۍ) مُسِل۔

چھور ژٕٹُن ۔ چار وایَن میٲدٕ راوُن ۔ گیٛپٕن توٚن گہہ پکُن ۔ مُسِل گژھُن ۔

چھورلگٕن ۔ا۔ (پٔشس) دستہٕ لگٕنۍ ۔۲۔ (ورگہٕ پٲٹھۍ) گابرُن وبسرُن ۔

چھورِ ہٕٹٕنۍ ۔ م ۔موٚل: چھورِ ہٕٹٕنۍ <م: ہ: چوہڑا]۔ ا۔ (ہزلہٕ) بےٚ ربط زنانہٕ ۔۲۔ ہیٚ مال نٲ گرا ے ڈٕلیلہ منٛز سدارامنہ زنانہٕ ونان۔

چھورُن ۔ن ۔موٚل: چھور <چھورنہٕ]۔ اتھہٕ منٛزٕ ترٛاوُن۔ یلہٕ ترٛاوُن ۔ گژھنہٕ دیُن ۔

چھوڑ کرُن ۔ پرٛاس ژٕٹُن ۔ ترٛاوُن ۔ بخشاوُن ۔ مول کم کرُن ۔ قیمتس منٛز نرمی کرٕنۍ ۔

چھولہٕ ۔ ن ۔موٚل: چھول <م، ہ: چھولا]۔ اکھ قسمُک فصل یتھ دال بنان چھےٚ۔

چھولدأری ۔ م ۔موٚل: چھولداری <ہ: چھولداری] ۔ لوکٕٹ خمہٕ ۔ پٲلی

چھون ۔ن ۔موٚل: چھان <پراکرت: چھٔنہ]۔ مٲنٛتھر ا۔ یہ اناجس ووتھہٕ ۔رَے ۔ مِ ۔یتھ فصلس چھُ جان چھون ۔۲۔ یہ چھانٛتھ نیرِ ۔۳۔ (ورگہٕ پٲٹھۍ) یہ پتھ کُن موژِ۔

چھانہٕ بوٚڈ ۔ یتھ ژوٚرپٲ داوار اتھہٕ آسہِ یوان ۔ یتھ ہُریمانہٕ چھون آسہِ ۔

چھانہٕ چھوٚن ۔ یتھ چھون کم آسہِ ۔ یتھ وٕتھ کم آسہِ ۔ یتھ پٲ داوار کم آسہِ ۔

چھانہٕ سوٚم ۔ سُہ بیٚلی قسم یتھ درمیانہٕ پٲ داوار نیران آسہِ ۔ اوسط درجُک بیوٚل ۔

چھائٗنی دار۔ یتھ سبٕٹھا چھون نیرِ۔ یتھ کائٗنی پاؔداوار آسہِ۔

چھوٗنپ ا۔ ن۔ مؤل: چھانٗپ < س: کُشمپہٕ]۔ کھورُک یا اتھُک پیٹھِم پاس۔

چھوٗنپ ۲۔ گُلہٕ چَن تِہری لبجن ہُند توٗٹ۔ گُلہٕ چہٕ گِنہٕ تِہری لَنجہٕ۔

چھوٗنپ ہیوٗن۔ گُلہٕ کس ٹوٗپس یا تِہرس کرٕ پھ ہیوٗن۔

چھوٗنپھ ا۔ چھوپ۔ ن۔ مؤل: چھانٗپ < س: کشمنہ]

ا۔ سُہ اوزار ییمہٕ ستی دوٗدس بیترِ گُلہٕ کرنہٕ ییہ یا منٛدنہٕ ییہ۔ دیٛون۔ ۲۔ گُلہٕ (کرُن)۔ چھوکھ (دیُن) چھوکھ دِنٛچ کام۔

چھوٗنپھ دیُن۔ ا۔ دوٗدس بیترِ چھوکھ دیُن۔ گُلہٕ کرُن۔ ۲۔ گُرس منٛدُن۔

چھوٗنپھ ۲۔ کٹہٕ سٕنز بأو۔ رانہٕ ہُند ماز۔

چھوٗد۔ م۔ مؤل: چھوٗد < پراکرت: چھُد ھا < س کُشد ھا]

۔ا۔ بوچھِ۔ بوچھِ گٹہٕ۔ نِشچ ٹٹھ۔

چھوٗدوٕسٕنی۔ بوچھِ گٹہٕ وَسنہٕ۔ بوچھِ دادِ وُتل وَسٕنی۔

چھوٗدتٕنی۔ ا۔ بوچھِ لگٕنی۔ ۲۔ ٹٹھ کھسٕنی۔

چھوٗر ا۔ م۔ مؤل: چھوٗر < پراکرت: چھنٛڈ: س: چھر د]۔ زنانہٕ ہٕندِ ستر چہ جلہٕ ہُندا کھ حصہٕ۔ زنانہٕ ہٕندِس راز ماہ پھُلس أندی أندی تُرکوٗنل حصہٕ۔

چھوٗر ۲، چھوٗر چھوٗر۔ ژھرٕ ٹہٕ ژھرٕ ٹہٕ پھیٖرزار۔

چھوٗر چھوٗر کرٕنی۔ (وادیادگہٕ ستی) نرِ زنگہٕ بُرتھ دِنہٕ۔ پھٕرزار دِنٕنی۔

چھوکل۔ (اکھ وُٹھ ہو) لیس رٕنی دگ آسہِ پیمٕژ، بناوتھ زِ دِنی۔

چھوکٕنی تژاونی۔ چھپر لائٕنی۔ ڈامب لاگُن۔

چھوکے۔ چھپر۔ رینٛٹھ۔ اگادِ گرٕٹھُن۔ وُچھو "چھوکٕنی تژاونی تہٕ"

چھوکہٕ بیوٚل۔ ووتُر وونہٕ آمُت بیوٚل۔ سُہ بیوٚل یُس چھکِتھ وونہٕ آسہِ آمُت۔

چھوکہٕ فقیر۔ سُہ بچھوُن یُس لوٗکن آرنہٕ باپتھ پنٛن پان زٕخمی کرِتھ ڈُٹھے لأگتھ روزِ۔

چھوکہٕ فقیری۔ (پٕنٕنی کتھ پوٗر کرنہٕ باپتھ) ڈُٹھے لائٕنی۔ چھپر گنٛڈٕنی تہٕ تھپھ نہٕ ٹلٕنی۔

چھوکہٕ کاکُد۔ ن۔ مؤل: چھوکہٕ کاکد < س: کشتِکہ + ف: کاغذ]۔ چھوکس لاگُنک ہٕر یر۔ اکہٕ قسمُک سبٕٹھا توٚن سفید کاکُد۔

چھوکہٕ لاکم۔ گنٛڈی دار لاکم۔

چھوکہٕ لاگے۔ زٕخم بیترِ ییم کأنٛسہِ مارمٹہٕ کھارنہٕ باپتھ پأنی پانس ییٚن دِنہٕ۔

چھوکہٕ لُن۔ چھکنہٕ یُن۔ چھکرنہٕ یُن۔ چھلہٕ وٗدر گرٕٹھنی۔ بیوٚن بیوٚن گرٕٹھُن (یتھہ پأٹھی یکہٕ وٹہٕ ییر گأمٕتی چیز آولنہٕ ستی بیوٚن بیوٚن چھِ گرٕٹھان)

چھوکہٕ ناوُن/چھوکہٕ وُن۔ ا۔ صاف آبہٕ چھوکھ کڈُن۔ بانس یا پلاوٗس بیترِ) چھل چھوکھ کرٕنی۔ چھوکھ کڈُن۔ ۲۔ گُلہٕ کرُن۔ چھوٗنپھ دیُن (دوٗدس بیترِ) ۳۔ چھوکھ دیُن۔ ہلاوُن۔ (دوا بیترِ)

۴۔گلہِ ناوُن۔ ڈِنہٕ راوُن (خاصکرِتھ شُر بیترِ) ڈِنہٕ ناوُن۔ گلہٕ ناوٕ گلہٕ ناوٕ گیوٕ ر تُلُن۔

چھوکہٕ وَنہٕ ییُن۔ گرٛ ایوٕ ستی أندرٕ کھولو وتھُن۔ سخ ہٹہٕ لگنہِ۔ ڈِنہٕ ناونہٕ ییُن۔

چھوکُن۔ مکایہِ وَچن کنٛزِس یا ژکہِ روٗس پھٔتِس منٛز دوگ دِنٛی یُتھ پھٔلی تہٕ کشرٕ الگ الگ نیرَن۔

چھوکھ ا۔ آبہٕ گرٛاے یوسہٕ کُنہِ بانٛس یا پلوَس بیترِ پوٗتُس کڈنہٕ ییہ۔ صاف آبہٕ چھٔلِتھ پِتم گرٛاے۔

چھوکھ ۲۔ (زامتِس دودَس بیترِ) چھوپنٛھ۔ گُلہٕ۔

چھوکہٕ دود۔ دود یُتھ گُلہٕ آسہِ کوٚرمُت، چھوپنٛھ آسہِ دیُت مُت۔

چھوکہٕ وُن۔ آبس اَنٛدَر رٕکرٛنٲوِتھ اورٕ یور پھِر وُن۔ آبہٕ گرٛاے۔

چھوکھ ترٛاوُن۔ وُچھِو "چھوکھ کڈُن"

چھوکھ دیُن۔ (زامتِس دودس بیترِ) چھوپنٛھ دیُن۔ گُلہٕ کرُن۔

چھوکھ کڈُن۔ ا۔ کُنہِ بانٛس یا پلوَس بیترِ چھٔلِتھ صاف آبہٕ ستی گرٛاے کڈٕنی۔ ۲۔ (پلو چھٔلنہٕ وِزِ) کُنہِ پیٹھ چھاوُن۔

چھوکھ ۲۔ ا۔ زخم، ہشٕ یا چوٹ بیترِ یتھ رَتھ آسہِ پشپان۔ وِدٕ گاٲمژ ژَم۔ ۲۔ (ورگہٕ پاٹھی) دوکھ۔ تکلیف۔ دَگ۔

چھوگن کرٛ آرٕ تُلٕنی۔ پرٛانہِ کتھِ نوِسرٕ ژٕتس پاونہِ۔

بروٗنہہ کالچہِ تمہِ کتھِ دُبارٕ پھِرنہِ یمہٕ یاد پینہٕ ستی کیٚا ہتام ہیوٕ گرٛھِ ھہ۔ زَخمن زیر دِنٛی۔

چھوکن مہلامہٕ کرُن۔ (ورگہٕ پاٹھی) دَگ دارتہٕ ژُکی دار لاگُن۔ دِلاسہٕ مدارٕ کرُن۔ تیٖتھ کینٛہہ کرُن ییٚمہِ ستی شیٚہلِتھ پیٚیہ۔

چھوکن نۆن ترٛاوُن۔ (ورگہٕ) ترٛٹھہٕ کتھ کرنہِ یموٕ ستی تُروِتھِ۔ دوکھن دادٕ بن کتھو بیترِ ستی دَگ تُلٕنی۔ دوکھ تازٕ کرٕنی۔

چھوکہٕ لَد۔ ا۔ سُہ یَس پانٛس زٕخم آسَن۔ زخمی۔ ۲ (ورگہٕ پاٹھی) دوکھہٕ زَد۔ مُصیبتھ زدِ۔ یَس بناوَتھ آسہِ آمُت۔

چھوکھ ۳۔ ا۔ واریاہ لۆکو منٛزٕ کانٛہہ حصہٕ۔ ۲۔ لارٕ وِنٛن لۆکن ہنٛزٕ اکھ جماتھ۔

چھوکہٕ چھوکہٕ۔ لوکچن لوکچن جماژن منٛز۔

چھومبہٕ، چھومب۔ م۔ موٗل: چھومب < پراکرٛت: کھُمبھ = س: کُشُمبھ] ا۔ (ورگہٕ) کُنہِ ستی چھاوُن۔ کُنہِ ستی دَب ییُن۔ ٹھاسُن۔ ٹاس۔ ژُنٛڈ۔ ۲۔ داں لاوو پیٹھہٕ پھٔلی الگ کرنٕک سُہ طریقہٕ یتھ منٛز داں لاوِس کُنہِ پچہِ بیترِ ستی چھاوان چھِ۔

چھومبہٕ کرُن۔ ا۔ فصل چھومبنہٕ باپتھ أکی سےٕ جایہِ جمع کرُن۔ ۲۔ لوربوٕ ستی دَگُن۔ سخ لاییُن۔ لاٲے لاٲے اَڈٕ مور کرُن۔

چھومبُن۔ ن۔ موٗل: چھومب < پراکرت: کھُمبھنہٕ = س:

کشو بھنہ]۔ا۔ پھٕلی الگ کرنہٕ باپتھ داں لوو بیترِ پچھ یا موٗنڈس پٹھ چھاوُن ۔۲۔ ٹاس کڈُن۔ دَب دیُن (موٗنگس یا مکایہٕ بیترِ) ۳۔ (ورگہٕ) دگہٕ مار کرُن۔ چوب دِنۍ۔ سخ لایُن۔

چھۆمبتھ ترٛاوُن۔ (ورگہٕ) سخ ماردیُن۔

چھونرُن، چھۆنہٕ راوُن۔ ا۔ چھونر کرُن۔ چھۆن تھوٗن یا تولُن۔ کم کرُن۔ ۲۔ پوشاوُن نہٕ۔ پۆرٕ باگے نہٕ کرٕنۍ۔ پھلاوُتھہ نہٕ ییٚنہٕ دِنۍ۔ ۳۔ غمن تہٕ فکرن منٛز گرفتار کرُن۔

چھونُن۔ ن۔ موٗل: چھون > س: کُشنہٕ]۔ا۔ وزنہٕ کٔنۍ تولنس منٛز کم گژھُن۔ پۆرٕ نہٕ نیرُن۔ ۲۔ زِچھرِ کٔنۍ ژَمُن۔ اَژُن۔

چھونر۔ ن۔ موٗل: چھونر > س: کُشنہٕ]۔م، پرٛاکرت: چھُنّہٕ]۔ (وزنس منٛز) کمی۔ پرٕگی۔ چھۆن آسُن۔ تولہٕ کٔنۍ کم آسُن۔

چھونۍ۔ > آوازِ پٹھ]۔ رونہٕ بیترِ وزنٕچ آواز۔ شرٛونۍ۔

چھونۍ بنگر۔ تمہٕ بنگرِ یمن شرٛونۍ۔ شرٛونۍ گژھہِ۔

چھونۍ چھونۍ۔ شرٛونۍ شرٛونۍ۔ چھنۍ چھنۍ۔ رونبن ہنٛز آواز۔

چھونۍ ٹونۍ کرُن۔ دیار پھرکاوِتھ تھکُن۔ (خاص کرِتھ بیٚیس کاٗنسہٕ ہندی) ٹلہِ ہاوٕ باو۔

چھونۍ چھوکھ۔ وُچھو "چھنۍ چھکھ"

چھونیا ٹونیا کرُن۔ وُچھو "چھونۍ ٹونۍ" کرُن۔

چھیرُن۔ ن۔ موٗل: چھیر > پرٛاکرت: چھیڑ]۔ سیٹھاہ اَنۍ۔ تنگ کرُن۔

چھیڑُن۔ کُنہٕ اتھہِ لاگُن۔ کُنہٕ چیزس ستۍ سیٹھاہ دِنۍ۔ زیرزبر کرٕنۍ۔

چھیڑ چھاڑ۔ م۔ موٗل: چھیڑ چھاڑ > پرٛاکرت: چھیڑ۔ مُ ہ: چھیڑ چھاڑ]۔ا۔ زیروبر، سیٹھ وِستھ۔ ۲۔ ٹھٹھہٕ مسخری۔

چھیکھ، چھایکھ۔ وِدِو۔ مُبارکھ۔ یُس کاٗنسہٕ کانہہ نۆو ولو یا وَس بیترِ ترٛاونس پٹھ کران چھہِ۔

چھیلہٕ۔ ن۔ موٗل: چھیل > س: چُکلّہ یا چکر۔ مُ، ہ: چھلّا]۔ دأیر۔ سونہٕ سنٛز یا روپہٕ سنٛز کرٛانکہٕ رۆستے وأج یوسہٕ اوٗنگجہٕ یا کھورٕ نٹھس چھہِ لاگان۔

چھینہٕ۔ اکہٕ قسمٕک ساز۔ تھالِج۔ تھالہٕ جۆری یوسہٕ سازس یا ڈولس بیترِ ستۍ اَتھن دون کیٚتھ رٔٹِتھ چھہِ وایان۔

عرضِ ناشر

کأشرِ ڈکشنری ہُنٛد یہِ جلد یێمہِ وِزِ کِتابت کرنہٕ خأطرٕ دِنہٕ آو تمہِ وِزِ اوس اَسہِ نِشہِ صرف دوٕن ریتَن ہُنٛد وَق۔ مگر سانوٕ خوشنوٕیسون یێمہِ مێحنتہٕ سان کأم سَر انجام دِژ سو چھےٚ تأریفَن لایق مگر تیوٚت گرِتھ چھے گُنجأیش زِ کتابتُک مێیار ہیکہِ اَمہِ کھوتہٕ بێہتر أستھ۔ أزی چہِ لٕٹہِ أس اَسہِ اَتھ بَجہِ کامہِ دَس تُلنٕچ باثر مگر توَقع چھُ زِ بأقی جِلدَن آسہِ بێہتر پأراو۔ ڈِیلایٹ پریَس، یێتہِ یہِ ڈکشنری چھپیہِ پیٚیہِ ژٕ رجلدی گرٕنی۔ اَمہِ کِنہٕ ہَر گاہ چھپایہٕ ہنٛز کانٛہہ کٕتھ آسہِ روٗزمٕژ۔ اَسہِ چھےٚ وومید زِ سو سَپدِ دَرگُذر۔ ڈکشنری سِٹاف کِہن کارکُنَن پیوٚ یێمیُک پرٗوف پرَنہٕ تہٕ سَنبالنہٕ وِزِ یہِ ڈٕپ زِ تہِ أچھَن ہُنٛد تیل زالُن یێمیُک یِنامہٕ یہِ چھُ زِ یہِ کرٛوٚٹھ کار کھوٚت زَبر پأٹھی رَتھ۔

شہید گنج سرینگر

۵ رمارچ ۱۹۷۲ء

محمد یوسف ٹینگ

(ڈپٹی سیکرٹری)

ا

گوڑ کتھ

ڈِکشنری بَناوِنی چھُ سائنٛس تہِ تہٕ ہونر تہِ۔ زبانٕی ہِندی بول (Vocables) یا لفظ، مِلوِتھ لَفظ تہٕ محاورٕ ژھارِنی تہٕ ژارِنی، تہٕنز ترکیب، ترتیب تلفظ، آگُر، مۆل تہٕ بیٚون بیٚون سبٕتھا مانے مُشخص کرنہٕ موکھ چھُ سبٕتھا ژھوٚنڈ تہٕ زور پھٕوان دِیُن۔ خالےٕ آسہِ ترٛشہ کانٛہہ از کالہِ کہِ حِسابہٕ مۆجوٗب میاٗری ڈکشنری یَتھ ژٕ تِچھو یا پٕژٕ ہوٕری یو کھوتہٕ کم کال آسہِ لۆگمُت۔ تہِ کرِتھ روزٕبس کیٚنٛہہ نتہٕ کیٚنٛہہ پرٕ یا پیٚیس پُش۔ تِکیاز، اَکھ زِنٛدٕ زبان چھےٚ بڑٕ وٕنٛہہ گُن بَڑان بَڑان بَدلان تہِ گژھان تہِ نۆی نۆی لَفظ تہٕ بۆنٛدی شہِ رَٹان گژھان۔ یِیمہِ بڑٕ وٕنٛہہ تہِ چھےٚ کرِژ پھِرِ کاشُرِ ڈِکشنری بَناوِنچ کاٗم کانٛسہِ وَقتہٕ وَقتہٕ اَتھس منٛز ہیٚژٕ مٕژ۔ سو نٕتہٕ پنٛڈِتن یَس ٹاٹھنیارٕ کنٕہ سوٗنٛتی پنٛڈِتھ تہِ آسی وَنان بناویوو بأتَن منٛز اکھ کاشُر نِصابٕ اَرداہمہِ صَدی منٛز۔ اَتھ آسی کاشُرِ تہٕ فارسی لَفظ مُقابلَس منٛز دِتھ۔ بیا کھا اکھ تِتھےٚ فرٕہنگ چھُ کمٕی تام کاشُرِس، فارسی، عربی تہٕ سنسکرتَس منٛز بنوومُت۔ اَمکی کیٚنٛہہ وَرق چھِ مےٚ اَتھِ لگیمتۍ۔ اَمہِ پتہٕ ہیٚژ آیہِ بَناوِنی پنٛڈِتھ اِیشورکولن کاشُرِس سنسکرتَس تہٕ ہیٚیہِ ہیٚنٛدی یَس منٛز اکھ ڈکشنری یا کشمیری سنسکرت کوشہ۔ مگر تِمن کرنہٕ واٗنسہِ وَفاٗیی تہٕ یہِ کاٗم پوٗرٕ کرنہٕ بڑٕ وٕنٛژھےٚ دیُت تِمو ۱۹۹۳ء ہَس منٛز اَمانتھ۔ اَمہِ پتہٕ ہیٚوت یہِ کاٗم کرٕنٛک

بارسَر جارج گریرسَن ، مَہامَہو پادھیاے تہٕ پنٛڈِتھ مُکُند رام شاستری ہِنٛدِ مَدتہٕ سٟتۍ پانٛس پیٚٹھ۔ یہٕ ڈکشنری یوسہٕ ژوٚن جِلدن منٛز چھےٚ سپٕز وارٕ وارٕ اکہِ اکہِ جِلدٕ ۱۹۳۲ءہس تام شائع ۔ اَتھ چھےٚ انگریزی زبانۍ منٛز مانے دِتھ۔

کٲشرِ پاٹھۍ کٲشر ڈکشنری بناوَنٕک سوال تُل گوڈٕ جموں اینڈ کشمیر اکیڈیمی ہِنٛزِ کٲشرِ چہِ مَشاورتی سَب کمیٹی ۲۸ مئی ۱۹۵۹ءہَس منٛز۔ اَمہِ وقتہٕ اٲسۍ مِرزا کمال الدین صاب اکاڈمی ہِنٛدۍ سکریٹری۔ اَمہِ سَب کمیٹی کوٚر اَکھ ریزلیوٗشن پاس کرِتھ یہِ سفارش زِ اکیڈمی گژھہِ کٲشر ڈکشنری بناونُک مَنصوٗبہٕ بناوُنۍ ۔ اَتھ سِلسِلس منٛز کرِ اَمہِ سب کمیٹی بیٚیہ تہٕ کیٛنٛہہ مُفصل شُفارشہِ لَفظِ سوٗمبراونہٕ باپتھ۔ چنانچہِ شَن طرفن آے شےٚ گرٛیجویٹ اَمہِ کامہِ باپتھ سوزنہٕ۔ یہِ کٲم آیہِ شری اختر محی الدینہٕ نِگرانی انٛدر کرناونہٕ مگر تِم گےٚ بیٚیِس جایہِ تبدیل۔ ۱۹۶۶ءکس نومبرس منٛز آو اَکھ چیف ایڈیٹر مُقرر کرنہٕ یَس کٲشرس منٛز کٲشر ڈِکشنری تہٕ اُردو، کٲشر ڈکشنری بناوِنٛچ کٲم آیہِ مَٹہِ تھونہٕ۔ کٲشر ڈکشنری بناوِنٛچ کٲم آیہِ مَٹہِ تھونہٕ۔ کٲشر ڈکشنری بناوِنٛچ کٲم آیہِ جون ۱۹۸۷ءہس منٛز شوٗروکرنہٕ تہٕ گوڈنیک جِلد گوٚ نومبر ۱۹۶۸ءمنٛز تیار۔ اَتھ منٛز اٲسۍ تِم سٲری لفظ آمٕتۍ یِم سَر جارج گرٛیرسنہٕ ڈِکشنری منٛز دَرج اٲسۍ تہٕ یِم شروے یَر وٲسۍ سوٗمبرتھ اٲنۍ مٕتۍ مگر اَتھ سام ہیٚنہٕ باپتھ آیہِ اَکھ ڈِکشنری رِوِونٛگ کمیٹی (Dictionary Reviewing Committee) مُقرر کرنہٕ۔ اَتھ اٲسۍ یِم پانٛژھ مِمبر مرزا غلام حَسن بیگ عارف، پروفیسر جے لال کول، پروفیسر محی الدین حاجنی، پروفیسر پی این پُشپ تہٕ شری اَختر محی الدین۔ نومبر ۱۹۷۰ءمنٛز دیُت اَمہِ کمیٹی پنٕن رپوٹ یَیمہِ موٗجوٗب کیٛنٛہہ لفظ فرضی نازیبا یا شاذ آسنہٕ کِنۍ رَد کرنہٕ آے تہٕ ۱۰۲۶ نۆو لفظ آے شامل کرنہٕ باپتھ دِنہٕ۔ ۱۹۷۱ءمنٛز بنٲو تمہِ وِزِکۍ اکاڈمی ہِنٛدۍ پرٛزیڈنٹ جناب آنجہانی غلام محمد صادق صابن زِ ایڈیٹوریل بورڈ۔ اَکھ کٲشری پاٹھۍ

کاشُر ڈِکشنری بناوٕنہٕ باپتھ تہٕ بیاکھ اُردو کشمیری ڈِکشنری بناوٕنہٕ باپتھ۔ گوڈٕ نِکہٕ بورڈ کِمن ممبرن ہٕندی ناو چھِ سرورقس پیٹھ دِتھ۔

کُنہِ زبانٕ ہنٛز گوڈنیُچ سوٗ ڈِکشنری بناوٕنی یتھ تِتھی زبانٕ منٛز وَکھنے آسہٕ کرمٕژ چھنہٕ کینٛہہ گنٛدنہٕ ہنا۔ توٗ ہالہٕ یتھ زبانٕ منٛز کتابہٕ تہٕ آسَن بوٗزی تھےٚ لکھنہٕ آمٕژ تہٕ عام تہٕ سرکاری لِکھٕ پٔرتہٕ آسہٕ ییٚہ کُنہِ وو پرزبانٕ منٛز کرنہٕ یِوان، تیٚمِ تِتھی زبانٕ منٛز وَکھنے کرِنی چھےٚ ژٕرے پہٕن کرٕژھ۔

کاشرِ زبان چھےٚ پرٛانٕی تہٕ نۆنی لایق۔ وٕنی کیٚن یمہٕ کنہِ یہٕ پتھ کالہٕ سرپرستی نہٕ آسنہٕ کنہِ چھےٚ پتھ گامٕژ۔ امکی سبٹھاہ پرٛانٕی لفظ چھِ گلی متۍ تہٕ تہٕ گلان تہٕ۔ اوٚ کنہِ چھُ ضوٗروری زیمٕ ووٗنی لفظ پتھ کُن موژٕ یمتۍ چھِ تِمن ییہ رأچھ کرنہٕ۔ تمہ ساری تہٕ یمہ نۆو لفظ بارسس چھِ آمتۍ تِہنٛد اکھراش بناوٕن چھُ خاص اہمیت تھوان۔ یمہٕ ڈِکشنری ہُنٛد یہٕ گوڈنیُک جِلد چھُ 'ا' تہٕ 'ب' گوڈٕ اچھرن تام محدود۔ یتھ جلدس منٛز چھِ تمہ ساری لفظ یمہ سرجارج گرٛیرسنہٕ سنٛزِ ڈِکشنری منٛز تہٕ یمہ سروے یرٛوأسی موجوٗدٕ چیف ایڈیٹر سنٛز تقرری برٛونٛہہ سوٗمبرأوِتھ أنی متۍ۔ امہٕ ہُر چھِ تِمہ ۱۰۲۶ لفظ تہٕ فقرٕ یمہ ریوِنگ کمیٹی پرزأنتھ أسی دِیمتۍ۔ شری عبدالخالق ٹاک سنٛدی ۱۴۶ تہٕ شری بشیر اخترن سبٹھا کتابن ژھوٗنڈ دِتھ أنی متۍ ۲۵۴ تہٕ پروفیسر جے ایل کول سنٛدی للہٕ واکو تہٕ نوٗرنامہٕ منٛز ژأری متۍ ۳۴۴ لفظ تہٕ محاورٕ شأمل۔ یمن نوٚین لفظن ہُنٛد کوٗچ مُسودٕ کوٗر شری بشیر اخترن تیار تمہ ساری کتابہٕ ہُنٛد مُسودٕ چھےٚ شری چمن لال چمن سنٛز کأم۔ پرٛ یتھ کانٛہہ شیرِ لفظ (Head word) چھُ گوڈٕ حاشیس کُن ژٕچھنہٕ طرفہٕ تھونہٕ آمُت۔ امہٕ پتہٕ چھِ تمکی محاورٕ تہٕ مِلوتھ لفظ (Compound) وَکھنے سان تہٕ ضوٗرورتہٕ موجوٗب مِثالو سان تہٕ دِنہٕ آمتۍ۔

ڈِکشنری ہنٛز اکھ گوڈنیُچ کأم چھےٚ لفظن ترتیب دِنی۔ کأشرِس چھِ واریاہن ہنٛدُستأنی زبانن ہنٛدِ کھوتہٕ أری اچھر (Vowels)، کھوژری اچھر (Consonants) ژٕری۔ لفظن

ہنز جاے مُشخص کَرنہٕ باپتھ چھِ پھوان أکس أکس لَفظہٕ تہٕ وسپر اوسط پأٹھی سَتھ سَتھ پھرِ دِنی اگر تِمن گوڈنیکہِ تہٕ دوٕیمہِ اَچھرِ گُنی تہٕ آسن۔ تو پتہٕ تہٕ چھُ گُنہِ جایہِ تیُتھ لفظا پھوان زِ أکس یا دوٕن صَفَن کتابہِ ہِندہن چھےٚ پھوان گرِتھ کڑ أوِتھ پوٚت پھیرِتھ نو ترتیب دِنی۔ کرِ پھیرِ چھُ کانٛہہ اوٗر اَچھر ژٕری اَچھرس سٟتۍ بولنچہِ آسأنی باپتھ یِوان۔ اَتھ چھِ انگریزی پأٹھی گلائیڈ (Glide) وَنان۔ کانٛہہ چھُ تِتھِس لفظس یہِ گلائیڈ تھوان تہٕ کانٛہہ نہٕ۔ مثلن کانٛہہ چھُ کرناوتہٕ کانٛہہ کرِناو۔ کانٛہہ ژٕلراو تہٕ کانٛہہ ژٕلہِ راو وَنان یا لیکھان۔ گلائیڈ تھٕوِتھ ہِن یِم لفظ أکس جایہِ تہٕ تِمہِ روٗس بیٚیس جایہِ۔ یہِ سأری ترتیب دِنچ کأم چھےٚ شری چمن لال چمنن میانہِ نگرأنی تَل پوٗر کرمٕژ۔

لفظن سٟتۍ چھُ تِہندی موٗل (Stem òrbase) تہٕ آگُر (Etymologies) دِتھ۔ گُنہِ لفظُک موٗل گوٚو تمیُک سُہ روٗپ یتھ گردان یِوان چھُ کَرنہٕ تہٕ آگُر گوٚو تِمہِ زبأنی ہُند لفظ یِیمہِ منٛز سُہ درامُت آسہِ۔ مثلن أسی نِمو اَکھ لفظ ''گور'' اَکھ گور گوٚو سُہ یُس گأری گُلبن کھَسان چھُ اَتھ چھُ موٗل گار۔ یہِ چھُ نَنان۔ یِیلہِ اَتھ گردان کرو مثلن گور، گأری، گأرِس، گارہن، گارِو بیترِ۔ بیاکھ گور، چھِ تتھ وَنان یتھ پتہٕ کھَنڈ چھُ وَنان۔ اَمیُک موٗل چھُنہٕ 'گار'۔ اَمیُک موٗل چھُ 'گور' گر دان کرنہٕ وِزِ گژھِ اَتھ گور، گورَس، گورُک، گورَن بیترِ۔ گور لفظ چھُ تِتھےٚ پأٹھی روزان۔ تِتھےٚ پأٹھی نِمو 'سور'۔ اَکھ سور گوٚو پوشہِ وُن، وفادار بیترِ۔ اَمیُک موٗل چھُ 'سار' گردان کرنہٕ سٟتۍ چھےٚ اَتھ یہِ شکل نٕنی نیران مثلن، سور، سار، سأرِس، سارہن بیترِ۔ دوٕیمُ 'سور' چھِ أکس حیوانس وَنان۔ اَتھ چھُنہٕ موٗل۔ 'سار' اَتھ چھُ موٗل تہٕ 'سور'۔ گردان کرنہٕ وِزِ چھُنہٕ یہِ لفظ بَدلان۔ مثلن سور، سورَس، سورَن، سورَد۔ گوڈنکہِ سور لفظُک آگُر چھُ سَنسکرت۔ 'سار' دوٕیمہِ سور لفظُک آگُر چھُ سَنسکرِت شوٗکر۔ پڑاکرت۔ 'سوالو، یہِ کأم چھےٚ پیش کرِتھ زِ أکس أکس

لَفظَس پێٹھ چھِ گنٹہِ وادتہٕ کُنہِ کُنہِ پھِرِ دۆ ہہ وادراوان۔ خاصکرِتھ تِمن لَفظَن ہُنٛد آگُر ژھانٛڈنَس پێٹھ یِم سَنسکرِتہٕ یا پڑاکرِتہٕ منٛز آمتۍ چھِ۔ تِکیازِ ساسہٕ بَدیَن ؤریَن منٛز چھےٚ یِمن سبٹھاہَن لَفظَن ہِنٛز ہَیت بَدلے ہٕژ تہٕ ڈٔجہٕژ۔ آگُر وُچھنٛچ کام چھےٚ مےٚ عوٚموٗمَن پانہٕ کٔرمٕژ۔ مگر یِم لَفظ سَنسکرِتہٕ یا پڑاکرِتہٕ منٛز کاشُرِس منٛز ژامتۍ چھِ تِمن ہُنٛد آگُر ژھانٛڈنَس تہٕ کڈنَس منٛز دیُت شری بٔدری ناتھ شاسترِی (کلہن) سبٹھا موٗلُل مدد۔

لَفظَن ہِنٛدی آگرِ پێیہِ سبٹھا کتابہٕ وُچھتھ تہٕ ژھونٛڈ دِتھ دٔری یافتھ کٔرنی۔ یِمو منٛز چھےٚ یِمہٕ کِتابہٕ خاص پأٹھۍ گنٛزرنہٕ لایق۔ آر۔ ایل۔ ٹٔرنر (R.l.turner) ہِنٛز (Comparative dictionary of the indo Aryan languages).

پلاٹس (Platts) ہِنٛز (A dictionary of urdu classical Hindi and English.)۔

سرمانیر وِلیمز (Sir Monier williams) ہِنٛز سَنسکرت انگلِش تہٕ اِنگلِش سَنسکرت ڈکشنری یہ۔ پنڈِتھ ہرگووِنٛد داس ہِنٛز پڑاکرِت ڈکشنری تہٕ کاشی ناگری پرچارنی سبھایہٕ ہِندی شَبد ساگر تہٕ کلہن ہِنٛز راج ترنگنی۔

یوٚ دوَے گوڈنِکۍ اَکھ زٕ پھِری چھِ اَتھ کِتابہِ مےٚ پانہٕ دِتۍ متۍ مگر پوٗرٕ پأٹھۍ موٗجوٗدٕ شکل دِنہٕ باپتھ چھےٚ ایڈیٹوریل بورڑکو سارِوے ممبرو رَژھ رَژھ وُچھتھ شیرٕ ہٕژ تہٕ مُکمَل کٔرمٕژ۔

چھاپنَس لایق بَناونہٕ باپتھ پرٛس کاپی ہِندِس گوڈنِکس مُسودَس سٟتۍ مقابلہٕ کرنَس منٛز تہٕ پرٛوف رَژھ رَژھ وچھنَس منٛز چھےٚ ڈکشنری سیکشنکو سارِوے مُلازِموکوٚ ٹھ تہٕ کأرمِلناوِتھ کام کٔرمٕژ۔ شری محمد احمد اندرابی اَسی بڑ وُنہہ پێٹھے اَتھ کامہِ منٛز اَتھ روٗٹ کران مگر پتۍ مِس دلس

منز دیُت شری روسُل پوپُری ، بشیر اَختر تہٕ بدری ناتھ شاسترین تہٕ سبٹھا مدد۔

پوٚتُس چھُس بہٕ یَژھان ءکٹھ کڈن والین یہِ وَنُن زِ چھٕکتی تہٕ کرٕہنہٕ زارِنی چھےٚ اکھ سبٹھا مُفید کأم۔ییٚلہِ ءکٹھ کڈنچہِ نیٚژ کھوتہٕ آسہِ تمِن ژٔری پأٹھی پھُٹھ کڈنٕچ نیتھ۔مےٚ چھےٚ ووُمید زِ زانَن وألی دِنَس دادتہٕ نہ زانَن وألی تُلَن ییٚمہِ ڈکشنری ہُند پوٚر پوٚر فأید۔

ایس کے توشہ خانی

(چیف ایڈیٹر)

عرضِ ناشر

کاشرِ ڈِکشنری تیار کرنچہ کامہِ کُملیو وپرُس شُشرتہِ اَسہِ کوٚر رامیٖک گوڈنیک جِلد شایع۔ یہِ ونان وَنان چھِ مےٚ شانہِ ووگنان زِ یُہس چھِ اَسی دوٚیِم جِلد شایع کُرتھ اَتھ کامہِ بٔیہِ ہَن اَٹھ ڈٔس منٛز کامیاب سپدی متۍ۔ یہِ جلد چھُ ژون اَچھرن پیٹھ مُشتمِل تہٕ اَتھ منٛز چھِ ۵۱۴۹ لفظ، تہُنٛد مانہِ تہٕ وہرٕ ھنےٚ دٔرج پرُس اَس باثبر گرشھنہِ کنۍ کِتابتھ ہنا پاٚژ ہے پہَن روٗ زہرٕ۔ یُہس پاتھیوو اَسہِ ژوٗ روق تہٕ اَمہِ کنۍ گیہِ کِتابتھ پرسہِ کھوتہٕ ہَن کھنڈ زبر۔

ڈکشنری پرٛوجیکٹ کہِ اِنچارجہ ہِندِ خٔتی یتہٕ چھُ مےٚ یہِ پٔنُن ٹوٹھ فرض باسان زِ بہٕ کرٕ اکادمی ہِندِ بن زِٹھبن ہِندِ طرفہِ اَمہِ کہِ سِٹاف کٔبن بأژن ہُنٛد شُکرانہِ کاغذس پیٹھ اَدا۔ تِموٚ زون نہٕ یہِ زِہنےٚ ووسٔتس دوہ کھارٕنک کارٕ بارٕ ئلی کہِ روٗدی دادِ تہٕ دَگہِ سٔتۍ اَتھ اوبروےٚ اَننہِ خاطرِ زوٗژٹان۔ اَتھ کامہِ منٛز ہرگاہ تِمن دوٗہ یا پہرٕ سرکأری وَقتہٕ کھوتہٕ جاےِٕ تہٕ پھٹراوٗن پیوٚ۔ تِمن کھٔرشہٕ زِہنِ ڈِبکس درہ۔ مےٚ چھےٚ پوٚرٕ آش زِ ہرگاہ تہُنٛد یہِ جذبہٕ تہٕ زہتہٕ رٔژھراونہٕ آو، ڈکشنری پروجیکٹ کھسہِ وٗلی وٗلی رتھِ تہٕ اَتھ پیہِ بٔیہِ ہَن شوٗب۔

شہید گنج۔ سرینگر

فروری ۱۹۷۳ء

محمد یوسف ٹینگ

(ڈپٹی سیکرٹری، کشمیر)

۲

گوڈٕ کتھ

کأشرِ ڈِکشنری ہنٛدِس یتھ دۄیمس جلدَس منٛز چھُ کینٛہہ بناوٹی تہٕ بےٚ شوب ترأوِتھ تِمِ سأری لَفظ دَرٕج کرنہٕ آمٕتۍ یِم سَر جارج گرٛیرسن صأبنہِ ڈکشنری منٛز دِتھ چھِ۔ تِمو علاوٕ چھِ تِم فارسی، عرَبی تہٕ پرٛأنۍ تہٕ نٔوی کأشری لَفظ تہِ دَرٕج کرنہٕ آمٕتۍ یِم تتھ منٛز أسی نہٕ، مگر پرٛانِٮ۪ن تہٕ نوِٮ۪ن کأشرِٮ۪ن کِتابَن، رسالَن تہٕ مِثالَن زول دِتھ درایہِ۔

ڈکشنری منٛز چھُنہٕ لَفظَس مانے دِنہٕ باپتھ تِم سأری لفظ یِوان دِنہٕ یِم کُنہِ تتھ لَفظس ستۍ مانےٚ ہَس منٛز رلان آسَن۔ یۄ دوَے یِہ تہِ چھُ کینٛژَن ہُنٛد خیال زِ پرٛ یتھ لَفظس گرٛھن ژھوٚٹۍ پأٹھی تِمے یأتۍ تِتھی لَفظ دِنہٕ یِنۍ مگر لَفظَن ہُنٛد مانے تہٕ زأوی جارا اَداکرن نہٕ تَمہِ کم تہٕ نہٕ تَمہِ ژٲری۔ وبرٛھنیہِ گرٛھَن نہٕ رٔنگین عبارٔژ منٛز یاوُٹھتھ جُملَن منٛز آسنہِ۔ تمہٕ گرٛھَن سادٕ لَفظَن منٛز پۄرٕ مانے اَدا کرنہٕ باپتھ آسنہِ تہٕ بَس۔ اَتھ کامہِ منٛز کوتاہ سبزٕ رچھُ اَسہِ گومُت یہِ سَرٕ کرُن چھےٚ زانَن والِٮ۪ن ہنٛز کأم۔

مُسودٕ تیار گرٛھتھ تہِ چھےٚ پَرتال، دولہٕ پَرتال(Cross check) گری گری یتھ جلدَس کَنگنۍ آمژ دِنہٕ یتھ نہٕ ژھوٹھ یا زَٹھ روزِٮ۪س۔ یہِ کأم اَنٛد یہِ تیٚلہِ یلہِ سارِوے اسسِٹنٹ ایڈیٹرو تہٕ رئسرِچ أسِسٹنٹو شوقہٕ سان دفترٕ وقتس تہٕ کُنہِ کُنہِ تَمہِ پَتہٕ تہِ تَن دِتھ گرٕ۔ أکِس أکِس کِتابتھ وَرقس آوژو رِژو رِپھرِ پرٛوٗف وُچھنہٕ۔

شری محمد یوسف ٹینگ صأبَس اَس یہِ سأرِ ے کأم زَن تہِ ژیٚپہِ یہِ چھےٚ تہنٛز ے ہکٕتھ زِ یہِ جِلد تیَار کرَنس لوٚگ نہٕ ژۏ رکال۔ مگر یہِ وُنن چھُ پیٚتھ ضوٚ رۆ ری زِ یٕژ ھ کأم اَنٛد واتناوَنس اَنٛد ر چھُنہٕ وُ تاؤ لی بَنان گرٕ ڈٕ۔ اکہِ اکہِ لَفظُک آگُر ژھانٛڈ ان ژھانٛڈ ان تہٕ تِتھِن لفظَن منٛز مانے دِ ژٕ۔ یِم ٹھیپہِ بیٚہن چھُ گُنہِ گُنہِ دۄہ ہِ دۄہ بُدی تہٕ کھوٚ ان۔ یمہٕ اَز تام ناوہیٚوٚن لایق گُنہِ زَبأنٕ ہنٛزِ گوڈنچہ ڈِکشنٔری یہِ چھےٚ بَناونہٕ آمٕژ، تمن چھِ یٔژ پأٹھی ۲۵/ پیٚٹھہٕ ۵۰/ یأ تیاہ وٕری لگی متِ۔ تِمن بَناوَن والیٚن ہنٛدی وٕ سیلہٕ تہِ چھِ سانہِ کھوتہٕ گتہِ کور سبٕٹھا اَسی متِ۔ یۆ تُے نہٕ، کأشُر زبان چھےٚ ہتہٕ بَد بۆ وٕ ری یو پیٹھہِ سیأسی حالاتو مو کھہِ لَژھ تہٕ لَتہٕ مونٛجہِ گأمژ۔

مےٚ چھےٚ وۄمید ڈِکشنری ہُنٛد یہِ جلد تہِ سپدِ مُفید ثأبتھ۔

ایس، کے، توشہ خانی

(چیف ایڈیٹر)

۳

عرضِ ناشِر

کاشُر ڈِکشنری ہُنٛد ترٛیُم جِلد چھُ پیش خدمت۔ یہِ جِلد چھُ ''ٹ'' اَچھر پیٹھہٕ ''ژ'' اچھرَس تام وِحاطہٕ کرِتھ۔ اَمہِ آیہِ چھِ یتھ جِلدَس منٛز ۱۲ کاشری اَچھر اَنٛز راونہٕ آمتۍ۔ یہِ جِلد چھُ بڑٕ وُنٛٹھمو دوٕیو جِلدو نِشہِ جاہِ بوٚڈ تہٕ کیازِ اَتھ منٛز چھِ ۷۵۲۲ لفظ تہٕ تِہنٛدی مانے درٕج یِم زَن یہِ ڈٕلِ زِتہٕ گوڈنکین دوٕن جِلدن ہنٛزِ لفظ تہٕ سوٚمبرنہِ برابر چھِ۔ بیٚیہِ یُس تجرُبہٕ گوڈنکی جِلدٕچ مانوی خٔتۍ یَتھ تہِ ہُر پھٕژ اَسہِ چھُ باسان زِ اَمہِ ڈِکشنری ہُنٛد تکمیل چھُ ووٚنۍ قرٕیب تہٕ اَمی حِسابہٕ چھُ ساٹھٕن اَمارَن تہٕ بیٚیہِ ہَن وُتُش لوٚگمُت۔ ایڈیٹوریل بورڈ تہٕ ایڈیٹوریل سٹاف کٕہن دوسٕتن ہٕنٛدِ نزدیکی اَتھ واسہِ وَرأے یہِ ہے نہٕ یَتھ ڈکشنری شوٚب تہٕ ووٚمید چھےٚ زِیہِ فائِد منٛد بأے بٔنٛدٕ ت روزِ جأری۔

شہید گنج سرینگر

۱۶ ردسمبر ۱۹۷۴ء

محمد یوسف ٹینگ

(سیکریٹری)

شری محمد یوسف ٹینگ صائبَس اَس یہِ سارِے کأم زَن تہِ ژیٚپہِ یہِ چھےٚ تہٕنزِ ے ہمکٕتھ زِیہِ جِلد تیار کرنَس لوٚگ نہٕ ژۄرکال ۔ مگر یہِ وَنُن چھُ ییٚتنتھ ضوٚرۄری زِ یِژھ کأم اَنٛد واتِناونَس اَنٛدر چھُنہٕ وُتاوٕلی بَنان گرٕنی ۔ اکہِ اکہِ لَفظُک آگُر ژھانٛڈان ژھانٛڈان تہٕ تِتھین لفظَن منٛز مانے دِنی ۔ یِم ٹھیٚپہِ بیٚہن چھُ گُنہِ گُنہِ دۄہ ہِ دۄہہِ بُدی تہٕ کھوٚان ۔ یِمہٕ اَز تام ناوہیٚون لایق گُنہِ زَبأنی ہنٛزِ گوڈنچہِ ڈِکشنٔری یہِ چھےٚ بَناونہٕ آمٕژ ، تِمن چھِ یِژپأٹھی ۲۵/ پیٚٹھہٕ ۵۰/ ریأ تیاہ وٕری لگی متٕی ۔ تِمن بَناوَن والین ہنٛدی وٕسیلہٕ تہِ چھِ سانہِ کھوتہٕ گٔتہِ کور سبٕٹھا آسی متٕی ۔ یۄتےُ نہٕ ، کأشِر زبان چھےٚ ہَتہٕ بَد بۄوٕری یو پیٚٹھہِ سیأسی حالاتو موکھہٕ لَژھ تہٕ لتہٕ مونٛجہِ گأمٕژ ۔

مےٚ چھےٚ وۄمید ڈِکشنری ہُنٛد یہِ جِلد تہِ سپدِ مُفید ثأبتھ ۔

ایس ، کے ، توشہ خانی

(چیف ایڈیٹر)

۳

عرضِ ناشر

کاشر ڈِکشنری ہُنٛد ترٛیُم جِلد چھُ پیش خدمت۔ یہ جلد چھُ ''ٹ'' اَچھر پیٹھ ''ر'' اچھرس تام وِحاطہٕ کرِتھ۔ اَمہِ آیہ چھِ یتھ جِلدَس منٛز ۱۲ کاشری اَچھر اَنٛزراونہٕ آمٕتۍ۔ یہ جلد چھُ بٔڑ و ٹھمو دوٚیو جلدو نِشہِ جادٕ بوٚڈ تہٕ کیازِ اَتھ منٛز چھِ ۷۵۲۲ لَفظ تہٕ تِہنٛدۍ مانے درٕج یِم زَن یہ ڈٲلۍ زِتہٕ گوڈنکین دوٚن جِلدن ہنٛزٕ لفظ تہٕ سوٚمبرنہِ برابر چھِ۔ یِیہٕ یُس تجرٕبہٕ گوڈنکۍ جلدچ مانوی کٔتۍ یتھ تہِ ہُر پہٕ اَسہِ چھُ باسان زِ اَمہِ ڈِکشنری ہُنٛد تکمیل چھُ ووٚنۍ قرٛیب تہٕ اَمی حِسابہٕ چھُ ساننہِ اَمارَن تہِ ییٚیہٕ ہَن وُتُش لوٚگمُت۔ ایڈیٹوریل بورڈ تہٕ ایڈیٹوریل سٹاف کٕنہِ دوستَن ہنٛدِ نزدیکی اَتھ واسہٕ وَرأے ییہِ ہے نہٕ یتھ ڈکشنری شوٗب تہٕ وومید چھےٚ زِیہِ فأیِد منٛد بأے بنٛدُت روزِ جأری۔

محمد یوسف ٹینگ

(سیکریٹری)

شہید گنج سرینگر

۱۶ردسمبر ۱۹۷۴ء

۳

گوڈٕ کتھ

کأشرِ ڈکشنری ہُندٕ ترتیٖم جِلد چھُ زأنی کارَن تہٕ لفظَن ہنٛز زان گرن والین بڑ ونٛہہ گنہٕ۔ اَتھ منٛز چھِ۔ ''ٹ، ٹھ، ث، ج، چ، چھ، ح، خ، د، ڈ، ذ، ر'' اَچھرن تَل لگ بگ تمِ سأری لَفظ یِم سَر جارٕج گرٛیرسن صأبنہِ ڈکشنری منٛز چھِ تہٕ یِم بیٖین أزی چَن کِتابَن أنڈیکس بنأوِتھ اَتھِ لگی۔ یہِ چھُ بنہٕ نی زِ اَمہِ ہُرتہِ آسَن کینٛہہ لَفظ یِم ژٕرِس وَرتاوَس منٛز نہ آسنہٕ کِنٛز چھِ پییمتیٕ۔ یوٚ دوَے اَتھ منٛز یِم عربی تہٕ فارسی لَفظ چھِ دِتھ تمِ سأری آسَن نہٕ عام لۄگن ہنٛزِ زیوٚ پیٹھ مگر یوٚ موکھٕ تمِ چھِ کینٛژَن ناو دار لیکھَن والین ہنٛزن کِتابَن بیترِ منٛز دِتھ، اَسہِ چھُ یہِ ضوٚرۄری باسیوٚمُت زِ تمِ تہِ گژھَن یتھ ڈِکشنری منٛز ژانہٕ تنٛی۔ کینٛہہ لَفظ یِم گرٛیرسَن سٕنٛزِ ڈکشنری منٛز چھِ مگر بناوٕٹی تہٕ ژانہٕ تنٛی۔ کینٛہہ تمِ لِفظ یِم گرٛیرسن سٕنٛزِ ڈکشنری منٛز چھِ مگر بناوٕٹی تہٕ وپٕنٛز لایق نہٕ آسنہٕ کِنٛز چھِ ترٛاونہٕ آمتیٕ۔

مانے تہٕ وبزھنٛے کرنَس منٛز چھےٚ یۄٚ تاپوٚک تیژ اشودٕبن تہٕ سادِ لفظَن کأم ہینہٕ آمژ، رٔنگین عبارژَن تہٕ وُٹھِتھ محاورَن چھُنہٕ ڈکشنری منٛز وَکھنٛے کرنہٕ باپتھ کانٛہہ جاے، تہِ کیازِ ڈکشنری چھےٚ مانے نہ زانَن والین وَتھ ہاونہٕ باپَتھ، تہٕ وَتھ ٹوٚٹاونہٕ باپتھ چھُنہٕ۔

یہِ چھُنہٕ سأری نِے خبر زِ یہِ گوڈنِچ کأشرِس منٛز ڈِکشنری بناوٕڈٕ کأژاہ کرٕٹھ تہٕ سپٕژ دار کأم چھےٚ۔ کینٛژَن لۄگن ہُندٕ خیال چھُ زِ لفظَس گژھِ سُے تلفُظ دِنہٕ یُن یُس تتھ آ گرٕچہ زَبأنی منٛز

آسہِ، یہِ ہیکہِ نہٕ بٔنتھ تہٕ کیازِ یہِ چھُنہٕ رَوا، سأری نے زبأنن چھےٚ اَکھ پننۍ آوازن ہنز اَلگ لَے آسان۔ اَوے چھُ فرانسیسی زبأنی منز سُے لفظ تمہٕ وِ ے اَچھرَ واکہِ چالہِ بولنہٕ یِوان تہٕ انگریزی زبأنی منز بیٚیہِ چالہِ۔ مگر کأشرِس چھےٚ اَرٕبن اَچھرن، کہو زرٕبن اَچھرَن یہِ ہم آہنگی یا سوٕ ہشر بیٚین زبأنن ہنٛدِ کھوتہٕ سبٹھا صحی پأٹھی۔ أسی نموا کِے مثال اَرٕبن اَچھرَن پانہٕ وأنۍ یہِ لے آسنچ۔ بیٚیہِ ییٚتہِ بُتھ "زیر" آسہِ یا لوکُٹ "ی" آسہِ تتہِ تتہِ چھُ "آ" "أ" بنان۔ "عابد" چھُ "عأبد" بنان۔ أکی فِس بُتھِ زیر آسنہٕ کنۍ "نادم" چھُ "نأدِم" بنان۔ تِتھے پأٹھی چھُ "آبی" لفظ "أبی" بنان۔

یہِ خیال زِیہِ کَتھ چھےٚ اَن پرٕ آسنہٕ کنۍ گرٕ ھان چھُنہٕ صحی۔ یہِ چھُ کشمیری Phonetics نہٕ زاننہٕ کنۍ وَننہٕ یِوان۔ خأر یہِ چھُ اَکھ زیوٗٹھ مَسلہِ، ژھوٗٹ اِشارٕ ے یوت چھُ سبٹھا۔ تِتھے پأٹھی چھِ کینٛہہ لَفظ شہٕرِ کی کینٛہہ لوٗکھا کہِ چالہِ بولان۔ مگر اکثر شہٕرِ کی لوٗکھ چھِ بیٚیہِ چالہِ بولان، یہِ داوا چھُنہٕ پوٗز زِ یڑھِ جایہِ گرٕ ھِ شہٕرُک تلفُظے یوت ٹھیکھ ماننہٕ یُن۔

اَمہِ علاوٕ چھےٚ کیٚنژن لفظَن شکل تیٚژ بدلیمٕژ زِ تمِ چھِ مَراز کہو کمراز چہِ بولہِ تہٕ آگرٕ نشہِ سبٹھا دوٗر پیٚمتی۔ مِثالہِ پأٹھی نموا اَکھ لَفظ "گداپاکھ" "یمیٚک مانے چھُ لوٗری لایُن۔ چوب۔ ن پیٹھ چوب۔ مگر شہٕرِ کی أڈی لوٗکھ چھِ اَتھ وَنان، "گداپاکھ"۔ اَوِ کنۍ یِیہِ اَچھ صحی صوٗرتھ "گداپاتھ" ماننہٕ یوٗسہِ سبٹھہَن لوٗکن ہنٛدِس تلفُظس تہٕ آگرٕ س سبٹھا نکھٕ چھےٚ۔

لَفظَن ہُنٛد آگرٕ ژھانٛڈان ژھانٛڈان تہِ چھِ گنٹہٕ وادکیا گوٕ ، کرٕ پھِر سبٹھا دوہ لگان۔ یہِ سختی چھےٚ عربی تہٕ فأرسی لفظَن کُمے یِوان۔ مگر یِم پرٕأنی کأشرٕ لفظ چھِ تمن چھےٚ وَقت گذرنہٕ کنۍ کرٕ پھِرِ تیٚژ شکل آسان ڈٔجمٕژ زِ آگرٕ کس لفظَس تہٕ تمہِ چہِ کأشرِ شکلہِ چھُ مُشکلہٕ سانے کانٛہہ واٹھ باسان۔ یِیمہِ کنۍ یِم چھِ کرٕ پھِر پڑاکرِ تہٕ منٛزی آمتی آسان اَوِ کنۍ چھُنہٕ تہنٛدِس آگرٕ س مُتلق

کاثہہ شکھ روزان۔ ءکرِلٕٹہِ چھِ تِتھی لَفظ بُتھِ پیوان یِمن مُتلق شکھے چھُ روزان زِیِم چھا سنسکرتہٕ پیٹھٕ آمتۍ کِنہٕ فارسی پیٹھٕ۔ پیٚتیتھ چھُ یہِ یاد تھوٗن ضوٚروٗری زِ فارسی تہٕ سنسکرت چھےٚ دوشوَے آریَن زبانٕۍ، اِوۍ کِنۍ چھِ یِہندۍ لَفظ تہِ میلان۔ مِثال یَس فارسی پأٹھۍ ''خر'' چھِ وَنان تَسۍ چھِ سنسکرِت پأٹھۍ ''کھر'' وَنان۔ کینٛہہ پیچیٖدٕ لَفظ چھِ تِتھی آسان زِتِہنٛدٕ ِن زأوۍ جارَن وَ کھنے گرٕنۍ تہِ چھنہٕ کاثہہ ٹھٹھٕ بأشی۔ یِمے کتھٕ نظرِ تل أنتھ چھُ شیپا (Sceba) پَنٕہٕ (Russian-french)روسی فرانسیسی ڈکشنری ہِنٛزِ گوڈٕ کتھِ منٛز ونان زِیُس لَفظ رَ ژھا تہِ پیچیٖدٕ آسہِ تَتھ پیٹھٕ پَزِ اَکھ سأئلِم مضموٗن (Monograph) لیکھُن۔ جَل جَل ووٚتھ ژٕھنِتھ جان ڈکشنری بناوٕنۍ چھےٚ سٕبٕٹھا کرٕٹھ کأم۔

پوٚتُس چھُس ءبہ یژھان پَنہٕ نِس سأری سے سٹافس تہٕ ایڈیٹوریل بورڈٕ کین ممبرن دِلی شُکرِیہِ اَدا کرُن۔ ڈکشنری ہُنٛد یہِ جلد چھَپہِ ہے نہٕ یِہُس تہِ اگر جناب محمد یوسف ٹینگ صاب اَتھ اَنٛد رخاص پأٹھۍ دِلچسپی باوٕہَن نہٕ تہٕ یوٚہے چھُ اَسہِ گوٚنٛڈُن تہِ تہٕ گرٛاوتہِ۔

ایس۔ کے توشہ خانی

(چیف ایڈیٹر)